کاشُر ڈکشنری
جلد (۱)
(ا — ڽ)
دوٚیِم ایڈیشن
جموں اینڈ کشمیر اکیڈمی آف آرٹ، کلچر اینڈ لینگوجز سرینگر

کاشُر ڈکشنری
جلد (۱)
(ا ۔۔۔ ج)
دوٚیِم ایڈیشن
جموں اینڈ کشمیر اکیڈیمی آف آرٹ، کلچر اینڈ لینگویجز سرینگر

جلد اول

(ا ـــــ چ)

(دوٚیِم ایڈیشن)

جموں اینڈ کشمیر اکیڈیمی آف آرٹ، کلچر اینڈ لینگوئجز سرینگر

کاشِرٕ ڈکشنری

جلد (۱)

(ا ـــــــ چ)

ایڈیٹوریل بورڈ

پروفیسر ایس کے توشہ خانی
(چیف ایڈیٹر)

پروفیسر جے لال کول

پروفیسر محی الدین حاجنؠ

پروفیسر پرتھوی ناتھ پُشپ

اختر محی الدین

ایڈیٹوریل سِٹاف

چمن لال چمن (اسسِٹنٹ ایڈیٹر)

محمد احمد اندرابی (اسسِٹنٹ ایڈیٹر)

بدری ناتھ شاستری (اسسِٹنٹ ایڈیٹر)

بشیر اختر (رِیسرچ اسسِٹنٹ)

موتی لال ساقی (ریسرچ اسسِٹنٹ)

طابع وناشِر: سیکریٹری جموں اینڈ کشمیر اکیڈیمی آف آرٹ، کلچر اینڈ لینگوئجز سرینگر

گوڈنیک چھاپ: ۱۹۷۲ء

دوہیم چھاپ: ۲۰۱۱ء

کمپوزنگ: محمد یوسف میر، محمد یاسین

تزئین: محمد شفیع، عافیہ قاری، وحیدہ بختاور

پروف: ڈاکٹر سید افتخار، ڈاکٹر شبنم رفیق، ڈاکٹر گُلزار احمد، مقبول ساجد

پبلِکیشن آفیسر: غلام نبی میر

معاون: غلام محمد ماگرے

تیداد: اکھ ساس

قیمت: مکمل سیٹ، اکھ ساس روپیہِ

چھاپ:

گوڈٕ کتھ

جموں وکشمیر کلچرل اکیڈیمی قایٔم سپدنہٕ پتے یِم اہم منصوٗبہٕ دٕرِدس ہنہٕ آے، تِمو منٛز اوس ڈکشنری تیار کرنُک فأصلہ اکھ سبٹھے اہم فأصلہٕ۔ اَتھ سِلسِلس منٛز آو کأشُر ڈکشنری بناونُک سوال ۱۹۵۹ ءیَس منٛز اکیڈیمی ہنٛزِ کأشُر زبأنؠ متعلق مشاورتی سب کمیٹی منٛز تُلنہٕ تہٕ اکھ ریزلیوشن پاس گٔرِتھ آیہٕ "کأشُر ڈکشنری" بناونکہِ منصوبچ سُفأرِش کرنہٕ۔ مختلف مرحلو منٛزی گٔذرِتھ سپُد ۱۹۷۲ ءیس منٛز امہِ ڈکشنری ہُنٛد گوڈنیُک جِلد تیار سپدِتھ شایع۔ یَتھ منٛز "ا" تہٕ "ب" اَچھروٕ ستۍ شروٗع سپدن وألۍ تِم سأری لفظ شأمِل کرنہٕ آے، یِم جارج گریرسن ہنٛزِ ڈکشنری پٮ۪ٹھ ہنہٕ أسۍ آمٕتۍ تہٕ امہِ علاوٕ آے وارِیاہ تِم لفظ، محاورٕ تہٕ ترکیبہٕ مِثالو سان شأمِل کرنہٕ، یِم تمہِ وقتہٕ کہِ ایڈیٹوریل بورڈکو ممبرو محنت گٔرِتھ تہٕ کتابن ژھانٛڈِتھ جمع أسۍ کٔری متۍ۔ بہرحال یہِ اوس کأشرِ ڈکشنری ہُنٛد گوڈنیُک جِلد تہٕ امہِ پتہٕ آے مرحلہٕ وار کأشرِ زبأنؠ ہنٛدۍ الہٕ پلہٕ سأری لفظ، مثالہٕ، محاورٕ تہٕ ترکیبہٕ بیترٕ ڈکشنری ہنٛدٮ۪ن کُلہم ستن جلدن انٛدر شایع کرنہٕ۔

کأشرِ ڈکشنری ہنٛدۍ یِم سأری جلد آے کأشرٮ۪ن قلمکارن، لکھارٮ۪ن تہٕ زبأنؠ تہٕ ادبہٕ کٮ۪ن طألب علمن سبٹھاہ بکار۔ تِکیازِ اَتھ دوران اوس کأشُر بحیثیت اکھ مضموٗن یونیورسٹی منٛز پوسٹ گریجویٹ سوٗتھرس پٮ۪ٹھ شأمِل کرنہٕ آمُت۔ یہٕ کتھ چھےٚ أسۍ فخرٕ سان ونان زِ یونیورسٹی منٛز تہٕ پتہٕ کالجن تہٕ سکوٗلن منٛز کأشُر اکہِ مضموٗنہٕ رٔنگۍ شأمِل کرنہٕ وقتہٕ یُس سارِوے کھوتہٕ زیادٕ مواد طألب علمن مہیّا اوس، سُہ اوس کلچرل اکیڈیمی ہُنٛدۍ شایع کوٚرمُت۔ یَتھ لٕرِ اکیڈیمی ہنٛزٕ بےشُمار پبلکیشنہٕ،

کتابہٕ، رسالہٕ تہٕ ڈکشنری شامِل آسہٕ۔

بہرحال کاشُر ڈکشنری چھےٚ ادیبَن، نقادَن تہٕ سارِوے کھوتہٕ زیادٕ کاشُر زبانۍ تہٕ ادبہٕ کِبن طالب علمن تہٕ تحقیق کرن والین ہنٛدِ باپتھ سٮ۪ٹھاہے کارآمد۔ مگر پتہٕ موکیٚژ وۂ رِیوپٹھ یَنہٕ یہٕ سانہٕ اکیڈیمی ستا کہٕ منٛزٕ موکلیہٕ، پرتھ طرفہٕ آس یہٕ منگ زِ یہٕ ڈکشنری گژھہ دُبارٕ شایع کرنہٕ ینٛۍ۔ موجوٗدٕ دورٕکۍ تقاضہٕ تہٕ طالبِ علمن تہٕ تحقیق کرن والین ہنٛدۍ ضروٗریات نظرِ تل تھاوِتھ آو پرُس یہٕ فاصلہٕ کرنہٕ زِ اسۍ کرَو یہٕ دُبارٕ تِتھۍ رسمِ خطس منٛز شایع یتھ صوٗرتس تہٕ رسمِ خطس منٛز یہٕ برٛونٛہہ چھاپنہٕ آس آمٕژ۔ تاہم آو کمپیوٹر کمپوزنگہٕ ستۍ فایِد زِیٛتہٕ یہٕ گوڈٕ ستَن جلدَن پٮ۪ٹھ مُشتمِل آس، یہٕ آیہٕ صرف ترٕٛ بن جلدن منٛزٕ موٗ ژراونہٕ۔ امیُک سارِوے کھوتہٕ زیادٕ فایدٕ یِیہٕ ڈکشنری استعمال کرن والۍ ہیے۔

کاشرٕ ڈکشنری ہُنٛد یہٕ Reprint ایڈیشن کرِ طالب علمن، لکھارٮ۪ن تہٕ تحقیق کرن والین ہنٛز اکھ یِژ کالچ منگ پوٗرٕ، امیُک چھُ اَسہِ پوٗرٕ یقین۔

یہٕ کام تکمیلس واتناونس اندر چھُ اکیڈیمی ہنٛدِ کاشرِ ایڈیٹوریل سیکشن، شعبہٕ اشاعت تہٕ کیلیگرافی شعبہٕ کِبن تِمن سارِنے سٹاف ممبرن ہُنٛد اتھ واس تہٕ محنت آفرینس لایق یمو پنٛن پنٛنہٕ مقدوٗرٕ ذِمہٕ داری سان پنُن فرض نِبھاوول۔

وومید چھُم سانٛۍ محنت کھسہِ رَتھِ تہٕ پرن والۍ کرن اَسہِ پننٮ۪ن رایو تہٕ مشورو ستۍ زانیاب۔

سرینگر
۶رفروری ۲۰۱۲ء

اَٹل ڈُلّو، (آئی اے ایس)
سیکریٹری

رسمِ خط

یێمہ ڈکشنری ہُند رَسم خط چھُ سُے یُس جموٗں وکشمیر ریاسژ منظوٗر چھُ کوٗرمُت، مگر سُہ وَرتاوُنس اَندر اُسی نہٕ لیکھن وٲلی کُنہٕ گنڈِتھ طریقس اَند رلیکھان۔ پَرٛتھ کانٛہہ اوس یہ رسمِ خط پَننہِ پَننہِ مَرضی مؤجوٗب استعمال کران۔ اَمہِ باپتھ بُلاوٕ چیف ایڈیٹرن گوڈٕ اُدیبَن ہنٛز اَکھ میٹنگ ۱۹۶۷ء اَندر۔ توٕ پَتہٕ آیہِ بیاکھ میٹنگ ڈِکشنری ہندِ بن دون ایڈیٹوریل بورڈن ہنٛز ۲۷/ نومبر تہٕ ۲/ دسمبر ۱۹۷۱ء منٛز چیف ایڈیٹر ہندِس وَنَنس پیٹھ بُلاونہٕ، تَتھ اَند رسپٕز کیٛنٛہہ کَتھہ طے یِمن ہنٛز ذِکر بوٚنہٕ کَنہِ چھےٚ۔

ا۔ اَسماءِ حُسنیٰ تہٕ صِفات محمدیؐ اَندر ییم نَمہٕ نَمتھ تہٕ نَمہٕ نَمتھ لفظ یِوان چھِ تِمِ یِن تِتھے پأٹھی ہوٗبہوٗ نستالیقس اَند رعربی مؤجوٗب لیکھنہٕ۔

۲۔ ث، ص، ح، خ، د، ض، ط، ظ، غ، ف، ق، یِن تِمن سارِنے لفظَن اَند رلیکھنہٕ ییم عَربی یا فارسی پیٹھٕ آمتیٛ آسَن۔ مثلَن ثواب، صاف، حَد، خط، ذٔلیل، نظر، غَرٕض، قلم بیترِ یِن نہٕ لیکھنَس اَندر بَدلاونہٕ صِرف یِیٚتہِ تلفظِ تلہٕ آسہِ کانٛہہ اوٗ راأچھُر (Vowel) بَدلان۔ تَتہٕ یِیہِ تیٚژے یأژ تبدیلی کرنہٕ۔

''ع'' اَچھُر یِیہِ اَرِ اَچھُرِ چہِ اَدلابدلی سان لفظس گوڈٕ تہٕ پَتہٕ لیکھنہٕ۔ مثلَن: عَمل، عَقل، عِلم، عأش، عأرف، عأرِف، عأنکھ، طالیع، شمع، نَفع بیترِ۔ مگر یِیٚتہِ اُخرس اَندر اَمہِ برٛونٛہہ زیوٗٹھ اوٗ راَچھُر (Vowel) یِیہِ تَتہِ یِیہِ تژٕ اونہٕ مثلَن: شوٗروع بَدل شوٗرٕ تہٕ الوِداع بَدل الوِدا، بیترِ۔

۴۔ یُس ''ع'' فارسی یا عربی لَفظَس منزٕ س ییہِ تمہِ بدٕل ییہ سہ اوٕ راچھُر (Vowel) لیکھنہٕ یتھ منزٕ تیٚچ آواز کاشرِس منزٕ بدلیمٕژ آسہِ ، مثلن : تاشوق ، ماشوق ، جافُر ، تالیف ، تاجُب ، تامیر ، تالیم ، شائِر ، تولُق ، موموٗلی ، شولہٕ ، جماتھ بیترِ۔

۵۔ عربی تنوین (ً ٍ ٌ) بدٕل ییہ ، اَن ، ستھونہٕ ، مثلن ، فورَن ، جبرَن ، آنَن فانَن ۔

۶۔ دَست ، وَقت ، سَخت ، بیترِ ہی لفظ ہیٚکو زِ لیکھِتھ پٔتی مہِ 'ت' وَرأے تہِ مثلن : دَس ، وَق ، سَخ بیترِ

۷۔ یمن لَفظَن عربیس اندر ، اُل ، یوان چھُ ، مثلن : اِبنُ الوقت ، بالکُل بیترِ ، تمِ ہین یتھِ کٔنی لیکھنہٕ : اِبنُل وَقت ، بل کُل ۔

۸۔ یمن فارسی یا عربی لفظن گوڈٕ ، اح ، یوان آسہِ تہٕ یمن کاشرِ آوازِ ''ییٚح'' تھٔوِتھ نیرِ ، تمِ ہین اتیٚح ، ہتیٚح شوٗر روٗ گرنہٕ ۔ مثلن : احسان تہٕ احترام ہین لیکھنہٕ ایٚحسان ، تہٕ ایٚحترام ۔ مگر اَحد اَحمد تہٕ اَحمق ہی لفظ ہین تتھے کٔنی لیکھنہٕ تہِ کیازِ یمن منزٕ چھُنہٕ 'ح' ییٚح ، آواز دِوان ۔

۹۔ عام پأٹھی گژھِ یہِ یاد تھوٗن زِ کاشرِ لفظ ہین کاشرِ آوازِ موٗجوٗبے لیکھنہٕ ۔ مثلن : پیدا ، میدان ، شاعر ، خواہش ، جُرات بیترِ بدٕل گژھِ لیکھُن پأدٕ ، مأدان ، شائِر ، خاہِش ، جُرتھ ۔

۱۰۔ ییتہِ کانہہ عربی لفظ ''اع'' سان شوٗروٗ آسہِ سپدان سہ ییہ ''اع'' اَکھ دُکھانٹ (Digraph) شرٛوٗنٹ اَچھُر مانتھ ۔ 'اع' ستی شوٗروٗ گرنہٕ مثلن : اعتبار ، اعتراض ، ہین تتھے پأٹھی لیکھنہٕ یتھِ پأٹھی عربیس اَندر چھِ ۔

۱۱۔ کھےٚ ، ژےٚ ، مےٚ ہی لفظ ہین تتھے پأٹھی لیکھنہٕ ۔

۱۲۔ ۔ٔ چھُ نشانہٕ دوٗن ذُری اَچھرن منزٕ اوٕ راچھُر نہٕ آسنک ۔ مِ : برٕم ۔ کیا ۔

علامأژتہٕ ژھوٚٹرٕنہٕ

علامت		علامت	
——	ہ بڑ وٕنہہ لوٚگ	ہ ——	پوٚت لوٚگ
؟	: اَمہِ پَتہٕ مَشکوٗک	؟	: اَمہِ بڑ وٕنہہ مَشکوٗک
<	: آگُر کھوورِ لَفظٕ منٛزٕ درامُت	>	: آگُر، دٕچھنہِ لَفظٕ منٛزٕ درامُت
ˆ	: (ژٕری) اَپھرٕ مِلہٕ وَن	س	: سنسکرت
انگ	: انگریزی	ف	: فارسی
ع	: عربی	ہ	: ہندُستأنی (اُردو/ ہندی)
ل م	: لفظی مانے	مِ	: مِثال
مُ	: مُقابلہٕ چھُس	م	: مادٕ۔ ن، نَر

(امہِ ہُر چھِ بیٚیہٕ تہِ کیٛنژن زبأنٛن ہٕنٛدی لَفظ یِہنٛدی ناوپوٚرٕ چھِ دِنہٕ آمتی)

تشریح

کأوی علامتھ چھےٚ لفظُک آگُر ہاوان۔ یورُکن یہِ کوو وَہرأ وِتھ آسہِ تتنھ چھُ تمہِ لفظُک آگُر دِتھ یُس کأوِس کوٚنَس نِش لیٛکھتھ آسہِ۔ مَثلَن [أچھ <س: اَکشہِ> پڑاکرِت: اَچ چھِ] گوٗ زِ کأشُر لَفظ، أچھ، چھُ سنسکرت، اَکشہِ، لَفظ پٮ۪ٹھٕ آمُت۔ اَمی پٮ۪ٹھٕ چھُ پڑاکرت 'اَچ چھِ' آمُت یُس کأشرِس لَفظَس ستی میلان چھُ۔ سَوالیہ نِشان چھُ ہاوان مَشکوٗ کیٚتھ۔ یہِ چھُ مَشکوٗک کِتھِ گوڈٕ یِوان ہتھٕ پأٹھی: مِثال؟ اَنتہٕ کال چھُ درامُت، اِنتِقال لَفظ منٛزٕ۔ انتقال لَفظ منٛزٕ چھُ اَنتہٕ کال درامُت۔

☆

اَچھَرن تہٕ لَفظَن ہٕنز ترتیب

یہِ ترتیب چھےٚ ڈکشنری ایسیسمنٹ کمیٹی (Dictionary Assessment Committee) ہُنٛد رِپورٹ نظرِ تل تھٲوِتھ یُس تمہِ جوٗن ۲۱، عیسوی اَنٛد ردیٖت تہٕ ایڈیٹوریَل کمیٹی ہِنٛدِ فٲصلہٕ موٗجوٗب دِنہٕ آمٕژ۔ اَچھَرن ہٕنز ترتیب چھےٚ یِتھٕ پٲٹھۍ۔

أری اَچھر

اُ ـــ ـــ ـــ ـــ /ی ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

اٗ اوٗ او او ے بے ۓ ێ اِ اَ

زٔری اَچھر

ا ب پ پھ ت تھ ٹ ٹھ ث ج چ چھ ح خ د ڈ ذ ر ڑ ز ژ ژھ

س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک کھ گ ل م ن و ہ ے

یِمو منٛزٕ چھُ 'اع' اَکھ دُکھانٛٹ کُنۍ اَچھر (Digraph) مانٛنہٕ یِوان۔ یہِ چھُ ایڈیٹوریَل کمیٹیَن ہٕنزِ سفٲرشہِ موٗجوٗب تِتھ جایہِ استیمال آمُت کرنہٕ یتہِ کانٛہہ لَفظ عربی پیٹھٕ آمُت آسہِ۔ اَتھ چھُ ضوٗرورتھ موٗجوٗب زٕ آوازٕ نیران۔ مثلن اعتبار اعتراض، لَفظ یِہَن تہٕ آوازِ موٗجوٗب ییتبار، تہٕ ییتراض لیکھنہٕ، بیاکھ آواز چھس نیران یِیلہِ ''اعراب'' ہیوٚہ لَفظ آسہِ۔ یہِ اَچھر چھُ نوٚو تہٕ توٚکنۍ چھُ سارنۍ اَرہن اَچھرَن پَتہٕ دِنہٕ آمُت۔

عام پٲٹھۍ چھےٚ فارسی تہٕ اُردوٗ ڈکشنرین ہٕنز ترتیب اعراب زیر زبر ترٕ اَوِتھ حروٗف تہجیو موٗجوٗب دِنہٕ یِوان مگر یوسہٕ اَسہِ پیٹھ کنہٕ اَچھرَن ہٕنز ترتیب دِژٕ تمہِ موٗجوٗب چھےٚ لَفظَن ہٕنز ترتیب تہٕ بدلان۔

ط

مَثلَن : فارسی یا اُردو ڈِکشنری مَنٛز یِیہِ باد لفظ گوڈٕ تہٕ بُد 'لَفظ پتہٕ، مگر کاشرِ ڈکشنرِی اَنٛد ریِیہِ بُد 'لَفظ پتہٕ تہٕ کیا زِ بُد 'لَفظَس چھُ ب' تہٕ 'زبرٕ' (ـَـ) تہٕ باد لَفظَس چھُ ب' ا' ایسِسمنٛٹ کمیٹی (Assessment Committee) ہنٛز سُفاًرشہِ موٗجوٗب یِیہِ زَبَر (ـَـ) گوڈٕ تہٕ 'ا' پتہٕ۔ تِتھے پأٹھی 'کَرَم' گوڈٕ تہٕ 'کَرٛم' (ہا کھ) یتھ 'ک' پتہٕ 'رٕ' چھُ سارِوے 'ک' تہٕ تتھ ستیٚ اَرہواچھر ؤپتہٕ۔

"ا" تہٕ اعراب یکہٕ وٹہٕ تھٲوتھ چھہ أری اَچھر یوان لیکھنہٕ ییٚلہٕ تم، کُنہٕ بیٚیس اَچھرس ستیٚ آسن نہٕ میلتھ۔ مِ۔ اَ۔آ۔أ۔اُبیترِ۔کُنہٕ ژری اچھرس ییٚلہٕ یہ پتہٕ ییہ اَتھ چھےٚ زیٹھ آواز نیران تہٕ یہ چھُ دِوان "آ" اَچھرٕ چ کٲم۔مِ،کا،با،نا،زا بیترِ۔

اب (اَلِف بے)۔اَچھرزان۔

اب نہ زانُن:۔اَن پرٕ آسُن۔وڈٕ می آسُن۔مُلٕے زان نہٕ آسُن۔

اَ:۔ زبر سان گوڈنیُک اَچھُر۔۲۔نکارُک بڑٕ وٕنہہ لوٚگ۔مِ،اَکور،اَزدو،اَچھوو بیترِ۔۳۔ٹھا کھ کرنچ آواز۔

اَبد ا:۔[مۄل، اَبد <س، اَربُد] داہ کورور (10,0000000)۔ ورگہٕ گرٛٹرٕ اَندر سبٹھاہ۔لَبَدس برابر،تہٕ گو سبٹھاہ غنیمتھ۔مِ تھٕزٕ روپہٕ پیٚ گیہٕ اَبد۔

اَبد:۔ [ن۔مۄل: اَبد۔<ع، اَبد]۔دوہے۔پتہٕ وَتھ۔ہر ہمیشہٕ۔اَبدٕ گوڑٕ یا اَنتہٕ روٚس وَق۔ اَزھبن کال۔اَبد لفظ چھُ اَزل لفظس مُقابلہٕ۔

اَبدی:۔پوشہٕ وُن۔ہر ہمیشہٕ روزٕ وُن۔اَبدٕ وَنہٕ آسوُن۔

اَبگھ:۔ یہ چھُنہٕ اَلگ یوان وَننہٕ یا لیکھنہٕ۔کیٚنژن ملٕہٕ مش لفظن بُتھٕ لگتھ چھُ اَمیُک مانے: ہیٚچھنے، اَنٲڈی، اَڈٕ ہیٚچھل، اَزاَنی، نہٕ تگن وول، نابہٕ کار بیترِ بنان۔

اَبگھ چھان:۔ نہٕ زانن وول چھان۔نا اَہل چھان۔ ناقابل چھان۔کٹہٕ چھان۔نہٕ تگن وول چھان۔

اَبگھ چھانس سبق روو:۔اَنہٕ ہیٚچھرس چھُ وقتہٕ وِزی سبق مشان۔

اَبگھ وارٕنی:۔نابہٕ کار وارٕنی یلہٕ نہٕ ناوَن واتی لَٲڈی وارٕنی۔ بےٚ بٲش وارٕنی۔سو وارٕنی یوسہٕ پرٕسن واجنہٕ کھوٹھ زدٕے کرِ۔

اَبل:۔ [ن۔مۄل:اَبل <:اَ+بلہٕ]
یُس نہٕ بل آسہٕ۔یُس نہٕ طاقتھ آسہٕ۔ہیکہٕ روٚس۔ کمزور۔نہ واتن وول۔ورٕ گہ ناچیز۔
مِ: مےٚ اَبلہٕ کٲسٕتن بوٕرٕز۔(للہٕ واکھ)۔

اَبلٕ وُن:۔[ن۔مۄل: اَبلٕ وُن<س: اَ+بلہٕ یا س: اَ+بھلہ مُ: بھلا، پنجابی وَل ہونا]
۱ کھسہٕ وُن دود، ژکھ بیترِ یوسہٕ نہٕ وُنہٕ پوٚرٕ زورس

پٔٹھ آسہٕ تہٕ پٔتی ہیکہٕ گژھتھ۔(ورگہٕ پاٹھی) کینٛہہ
یا کانٛہہ کتھ یوس نہٕ پوٗرتہٕ آسہٕ گاٶمژ، یتھ وٕنہٕ علاج
آسہٕ۔ مِ :وٕنہٕ چھُ مامَلہٕ اَبَل وٕنے دیو بنٛبس کینٛہہ۔
۲۔کوٗٹ یُس واتنس تیار آسہٕ، یُس وٕنہٕ آسہٕ نہٕ
پوٗرٕ بالغ گومت۔ ۳۔بمار دڑاو۔ پوٗرٕ بَلہٕ نے۔

اَبازُن:۔[ن۔مؤل،اَبازَن <س:اَ+ بھاجَنَہ۔]
بےٚ بوٗش۔ یُس نہٕ کُنہِ لگہِ۔ بےٚ رَبِط (رَبط)۔
پھیوٗر چوٗر۔نابہٕ کار۔یُس نہٕ بانہٕ آسہٕ۔

اَباسہٕ وُن:۔[ن۔مؤل: اَباسہٕ وُن <س: اَ+ بھاس]
یہٕ نہٕ لَبنہٕ ییہٕ۔ یہٕ نہٕ بوزنہٕ ییہٕ۔ یہٕ درٕ پٔنٹھی ییہٕ نہٕ۔ یہ
باسٕنس تل ییہٕ نہٕ۔ یہٕ کینٛژھا اَندرکی یا نٛیبری
باسہٕ نہٕ۔

اَباوٕا:۔[ن۔مؤل: اَباو<س:اَ+ بھاو]
نہٕ آسُن۔ وبٔژھے۔ کانٛہہ چیز بیترٕ نہٕ میلُن۔ نہٕ بوٗن
۔کُنہِ چیزُک کال۔

اَباو ۲:۔[ن۔مؤل: اَباو<س: اَ+ بھاوَ]۔
بادٕنہٕ کرُن۔ مان نہٕ کرُن۔ یہ کانٛسہِ پٔزٕ یا شوٗبہٕ تہٕ
نہٕ کرُن۔ ہنہٕ درٕنہٕ۔ بےٚ قدری۔

اَباوٗز:۔[ن۔مؤل: اَباوَز<س: اَ+ بھاجَہ/ بھا]
یہٕ نہٕ باوٕز۔ یہٕ نہٕ روٗژِ۔ یہٕ نہٕ پٔزٕ ییہٕ یتھ تیٚتھ کھٕسُن۔

اَبُدوٗر:۔نہٕ بُدرووُمت۔نہٕ بُدراٶمژ۔ زوٗٹ یا وٗربیتر۔ یہ
نہٕ پاکہٕ تہٕ تھنارس یا تہٕ ونٛگلن پٔٹھ آسہٕ تھووُمت۔

اَبٔنزوٗر:۔[ن۔مؤل: اَبٔنز ر<س: اَ+ بھَج]

یہٕ نہٕ بٔنزرُمت آسہٕ۔ یہٕ باگرووُمت آسہٕ نہٕ۔ یتھ
نہٕ باگے آسہٕ گاٶمژ۔ شٔرٗ ود۔

اَباٗسی:۔ا۔اَکہٕ پوشہِ کُلیُگ ناو۔ ۲۔گوٗٹ ووٗزُل۔ اُلی چہٕ
رٔنگس ستی میلہٕ وُن۔

اَباٗسی پوش:۔ اَباٗسی کُلیُگ پوش۔

اَباٗسی رَنگ:۔ گوٗٹ ووٗزُل رَنگ۔ اُلی چہٕ رٔنگس ستی میلہٕ
وُن رَنگ۔

اَباٗگوٗر:۔[ن۔مؤل: اَباٗگر<س: اَ+ بھاگَہ]
یہٕ نہٕ باگراونہٕ آسہٕ آمُت۔ باٗگرٕنے۔ باگے
کرٕنے۔ شٔرٗ و۔

اَبہٕ زٕتھ:۔[ن۔مؤل: اَبہٕ زہت<س: اَبھ+جِت]
ا۔گرٕ یَد بن ہُنٛد اَکھ یوٗگ۔ ۲۔مَنٛدنہٕ پتہٕ اَکھ گر
تہٕ مَنٛدنہٕ بروٗنٛہہ اَکھ گر۔ ۳۔دپان چھ اَبہٕ زٕتھ گو
سٕہ ساتھ ییمہٕ پھرِ یہٕ کانٛہہ وَنہِ تہِ بَنہٕ م: ساعتِ
حَسَن۔

اَبِمان:۔ن۔مؤل: اَبہٕ مان۔<س: اَبھ+مان۔ گُمنٛڈ۔
اَہنکار۔ ژھوکھ۔ اَپزٕ تیٛہہ۔ اَچھن کھسُن۔

اَبہٕ ڈس:۔[ن۔مؤل: اَبہٕ ڈس]
ا۔گاسٕس تہٕ برُزس بناٶمژ پھٕٹُج، یہ چھےٚ منزٕ وتہٕ
اَمہٕ خاطرٕ یوان تھونہٕ زِ یُس ٹلہِ تٔس ییہٕ شنگر
کرنہٕ۔ ۲۔سُہ چیز یُس تلہٕ کنہٕ ژھوٗژ آسہٕ تہٕ
تہٕ آسہٕ نہٕ یہ بوزنہٕ ییہٕ۔ ٹھبابہٕ۔ ۳۔ٹھبابہٕ
شُر۔ تَس زنانہٕ ہنٛدِس پٔٹھ وَنان یُس پٔز سنٛج ٹٕلی

ہوگ آسہِ مگر پڑیسہِ نہٕ۔ زَنانہٕ اَکھأ کِس پامہِ پأٹھی ونان۔

اَبہٕ ڈِسس:۔ لَبہٕ وِنی۔ تتھ پیٹھ دیٛار گالُن یتھ نہٕ پتہٕ کینٛہہ حاصِل یِیہِ۔ کُنہِ تِتھِس چیزس بیترِ پتھ زُوجان ژٹن یِہ پوٚتُس ٹھبابہٕ نیرِ۔ فضول چیزس پیٹھ دیٛار رضایہٕ کرٕنی۔ م: یکُر ماأرِتھ اتھن پھکھ۔

اَئِسی اَئِسی :۔ [مؤل: اَئِسی اَئِسی <پرٛاکرِت، اَب بھَس <س:ابھیٛاس]۔

ا۔ اَبسُن گو وُٹھن تہٕ اَئِسی اَئِسی گو وُٹھی وُٹھی قمچہِ پرٕتھ دِنی ، توٚکنی گو پیوٚٹھُس پیٹھ لایُن۔

۲۔ وَزِ وی وَزِ وی (دِنی) ۔ مارس پیٹھ مار۔ لایُن تہٕ لایُن۔

اَبہٕ موٚنڈ:۔ [ن۔ مؤل: اَبہٕ موٚنڈ <م: اؤ ریہ: مُنڈا] اکہِ قِسمُک توٚملہٕ آٹیُک ژوچہِ ووٚر۔

اَئِنی دِڑے ہِٹنی دِڑے:۔ نٔتۍ قسمہٕ قسم۔ حیلہٕ بہانہٕ تہٕ گوزِ پرٛژھ اَناونہٕ باپتھ ہُہ کیایہِ کیاہٕ نتھ ٹال مٹول کرُن۔

اَبُز:۔ [ن۔ مؤل : اَبُز۔ <س: اَ + بھُرج]۔ یہِ نہٕ بُزمُت آسہِ۔ بُزنے۔ بُز نہٕ وراأے۔ توٚنے۔ نیوٗئے۔ نارس ہاونے (مکاأے چنہٕ بیتر)

ابُوٗ بکرؓ:۔ [ن۔ مؤل: ابو بکر <ع: اَبو بکر] پیغمبرِ اسلامؐ سِندِ بوٚژورَ وِیارَ ومنٛز گوڈنیُک یار۔ یارِ غار۔ اِسلاأمی توٚأرِیخُک گوڈنیُک خٔلیفہٕ۔

اَبوٚد:۔ [ن۔ مؤل: آبوٚد <س: اَ+ بُد دھ] یُس نہٕ بود (عقل) آسہِ۔ بیعقل۔ بوٚزرُوٗس۔

اَبوٚڈ:۔ یہِ نہٕ ہیٚوٗ آسہِ۔ یہِ لوٗکُٹ بوٚڈ آسہِ۔ یتھ بیٚیس چیزس بیترِ ستی کانٛہہ سُمبر آسہِ نہٕ۔ بےٚ سوٚم۔

اَبوس:۔ (۱) اَلِی چہِ رَنگس ستی میلہٕ وُن اَکھ رَنگ۔

(۲) اَکہِ پوشاکہٕ ناویُس اَمی رَنگہٕ آسان چھُ۔

اَبوسے:۔ پئنِد بیترِ ہیوٚر کُن لاپنہٕ وِزِ چھِ شُرِس ونان یا شُرِ وَنان 'اَبوسے'۔ کُنہِ چیزس اَبوسے کرُن گو ہیوٚر کُن برٕتھ دیُن۔ یہِ چھُ شُرِ لفظ۔

اَبِن:۔ [ن۔ مؤل: اَبِن <س: اَبھِنہٕ]۔ یتھ نہٕ بِن (فِرق، جُداأے) آسہِ۔

اَبتَر:۔ [مؤل: اَبتَر <ع: اَبتَر <بتَر]۔ وارے خراب، بیٚیہِ ہن پتھ گوٚمُت۔ بیمارِ منٛز یا کُنہِ مُصیبتس منٛز پتھ گژھنہٕ کِنی نوزُک حالس پیٹھ ووتمُت۔

اَبتٔری:۔ وارے خراأبی۔ وارے تباأہی۔ اَدرِ کھَل۔ بیمارِ یا مُصیبتس منٛز پتھ گژھنہٕ کِنی نوزُک حالتھ۔

اَب تہٕ ٹوٗٹھ بَب تہٕ ٹوٗٹھ:۔ یہِ چھُ تمہِ وِزِ وَننہٕ یِوان ییٚلہِ دو یو مُتضاد کاموٚ منٛز یا چیز وٚمنٛزِ اَکھ تہٕ بیٚیِژھ نہٕ انہان ترٛاوُن یا دوشوَ زَنوٚ منٛز یمن نہٕ اَکھ اَکِس ستی ہشَر آسہِ اَکِس تہٕ بیٚیِژھ نہٕ ناراضہٕ کرُن۔ ہُتھ چیزس تہٕ تِتھ تہٕ تتھ تہٕ۔ دو یو منٛز نہٕ اَکھ چیز تہٕ ترٛاوُن، ہُتہٕ گوٚ ژھُم یِہ تہٕ گوٚ ژھُم۔

اَبجد :- [ن ۔ مؤل: اَبجد < ع: اَبجد]۔
۱۔عربی اَچھر ۔ ۲۔عربی اَچھرن ہُنٛد گرٛزمول۔

اَبجد خان :- اَلف بے پٔرؤن ۔ یُس تالیم پرنہٕ باپتھ وُنہٕ گوڈنِکی اَچھر پٔرنۍ ہیٚچھان آسہٕ۔ (ورگہٕ پاٹھی) ییٚمۍ وُنہٕ کُنہٕ کامہٕ منٛز مہارتھ آسہٕ نہٕ پزٲوِمُت۔

اَبدال :- [ن ۔ مؤل: اَبدال < ع: اَبدال]۔
۱۔خوداوس۔ وٕلی اللہ۔ ۲۔تصوّف کِس عالمس منٛز اکھ منصب دار۔

اَبدُل آباد :- ہر ہمیشہٕ روزٕوُن ۔ پرٛتھ ساتہٕ پوشہٕ وُن۔ اَنٛدٕ وَنٛدٕ پوشہٕ وُن۔

اَبرق :- [ن ۔ مؤل: اَبرق < ع: اَبرق]۔
۱ ۔ ڈبر ۔ اَکہٕ قسمُک وَسمتھ یوسہٕ کانہِ منٛز نیران چھےٚ تہٕ ییٚمہٕ چَن دٕتن یا تختہٕ پٹھن شیشہٕ لاٹھہٕ ہوی وَرق چھِ ووتھان۔

اَبرار :- [ن ۔ مؤل: اَبرار < ع: اَبرار]
۱ ۔ پرہیز گار ، رٕتۍ لُکھ ، عبادتھ گذار ۔ ۲۔ تصوٗفکِس عالمس منٛز اکھ منصب دار۔

اَبری :- [مؤل: اَبری < ف: اَبری < اَبر ۔]
اکہٕ قسمُک رٔنگین کاکذیُس کتابن بیترٕ مَل وٕترس یا پیٹھہٕ لاگنس لگان چھُ۔

اَبریشم محکمہٕ :- محکمہٕ اَبریشم۔

اَبساوُن ۱:- [ن ۔ مؤل: اَبساو < پرٛاکرت، اَب بھَس ۔
< س: اَبھبس]۔ اَبسُن ۔ پٔنٛنس یا رٕزِ بیترٕ وَریا وُٹھنۍ دِنۍ ۔

اَبساوُن :- (فتنہٕ) ۔ [ن ۔ مؤل: اَبساو < پرٛاکرت: اَب بھَس < س: اَبھبس] فسادٕ زٕ تھراوُن ، کُھری دار بناوُن۔

اَبسٕنۍ بوٗٹھ :- اَبسٕنۍ بیٚہہ ۔ سُہ ہیٚچہٕ ژٕکُل یُس اَبسَنس تلہٕ کنہٕ چھُ آسان۔

اَبسٕنۍ تُج :- اَبسٕنۍ ہیٚچہٕ تُج۔

اَبسُن ۱:- ن ۔ مؤل: اَبسُن < پرٛاکرت: اَب بھَس < س: اَبھبس۔
اَبساوُن ۔ پٔنٛس یا رٕزِ بیترٕ وَریا وُٹھنۍ دِنۍ ۔

اَبسُن ۲:- ن ۔ مؤل: اَبسُن < پرٛاکرت: اَب بھَس < س: اَبھبس۔
اَبساونُک ییٚنٛدر ۔ ڈوگُر ییٚمہٕ سٟتۍ پَن ، رٕز یا دوو بیترٕ اَبساوان چھِ۔

اَبکھتکھ :- (گُر بیترٕ) یُس نہٕ وارٕ خطِ آسہٕ دٕژ اُمت۔

اَبلق :- ن ۔ مؤل: اَبلق < ع: اَبلق۔
عربی پاٹھی چھُ اتھ مانے ٹیٚچہٕ ہور ۔ سُہ توٗرٕگ سَمدٕ یا مُشکی گُریس سفید ٹیٚچہٕ آسَن۔ کاشُری پاٹھی چھِ دُلکہِ دور وِنس گُرِس وَنان۔

اَبلہٕ :- مؤل: اَبل < ع: اَبلہ < بلہ ۔ وُل ۔ مُڈ ۔ چور ۔ فاتر ۔ احمق

اَبیاس :- ن ۔ مؤل ۔ ابیاس < س: ابھیاسہٕ ہاَل

مَشِق ۔ ورتن ۔ کینٛہہ پھِری پھِری کرُن ۔ یُتھ تتھ
پیٹھ اَتھہٕ یامَن دَرِ ۔

اَبیٲ گتھ :۔ ن ۔ مۆل ۔ اَبیٲ گت < س: اَبھِ + آگتہ]
پانٔے آمُت ۔ پڑ ژھنے آمُت پۆ ژھ ۔ فقیر ۔
بیچھہ وُن ۔ بیچھ ۔

اَبیٚو ن :۔ ن ۔ مۆل: اَبھن < س: اَ + بھِنہ]
ا۔ یہ یا یُس نہٕ بیٚون آسہِ ۔ یُس یا یہ نہٕ اَلگ
آسہِ ۔ ۲۔ ہیُوٗ ے ۔ بید رۆس ۔ کُنٔے ۔

اَپَر :۔ ن ۔ مۆل: اَپَر ۔ < س: اَپَر] دُنیاوی کتھو تھوٚ دیا
نبر ۔ سمسارٕ نیرِ تھ ۔ یَس نہٕ کینٛہہ پَر آسہِ ۔
وَرگہٕ دَے ۔ دَیہ سُندا کھ ناو ۔

اَپزر :۔ پزر نہٕ آسُن ۔ اَپۆ ز آسُن ۔ پزِس پیٹھ نہٕ آسُن ۔
بد دیٲنتی ۔ یَب ، بےٚ ایمٲنی ۔ بےٚ انصٲفی ۔

اَپار :۔ مۆل ۔ اَپار ۔ < س: اپارِ]
بےٚ اَند ۔ یَتھ نہٕ اَ ند بۆ رُے لبنہٕ ییہِ ۔ یہ
کینژھاواریا ہس علاقس پیٹھ پھٕلِتھ آسہِ ۔ مُ:
اَپار سمسار ۔

اَپاژُک :۔[ن ۔ مۆل: اَپاژَک < س: اَپَچ]
نہٕ شرپُن ۔ شرٕ پنٔے تزاوُن ۔ یڈ ژٕلنی ۔ زہیرٕ ۔ لُمنٛز

اَپان :۔[ن ۔ مۆل: اَپان < س: اَپانہَ]
وَسہِ ون شاہ ۔ مِ: پان اَپان (کھسہِ وُن تہٕ
وَسہِ وُن شاہ)۔

اَپٕچور :۔ پٕچرِ نٔے ۔ یہ نہٕ پٕچر اونہٕ آسہِ آمُت ۔ یَتھ نہٕ

اَند وُٹھ پیٚچ ٹیب آسہِ دِژمژ ۔

اَپاُریم :۔ ن ۔ مۆل: اَپار]
ہُمہِ پاسک ۔ ہُمہِ اَنٛدُک ۔ تَمہِ طرفُک یُس نہٕ
دٕرینٛٹھمان آسہِ ۔ تَمہِ اندٕک یُس پانس بُتھہِ آسہِ ۔

اَپترٛ وٗک :۔ نٛ ۔ مۆل: اَپہٕ ترٛک < س: اَپہٕ + تارلگہِ]
آٹُک پاٹُک ۔ بےٚ بُنٛزِ یاد ۔ وٲہیات ۔
بکواس ۔ اورُک یور ۔

اَپترٛ وٗک مَپترٛ وٗک :۔ آٹُک پاٹُک ۔ یَتھنہٕ ہوٚٹ یا
لوٚٹ آسہِ ۔ بےٚ بُنٛزِ یاد ۔ بکواس بیترِ ۔

اَپراد :۔ ن ۔ مۆل: اَپراد < س: اَپہٕ رادکھ]

اَپزِ یارز :۔ م ۔ ن ۔ مۆل ۔ اَپہٕ زیٲرز < س: اَ + اَپہٕ
پَد] اَپزیٲری گی ۔ پزَر نہٕ آسُن ۔ بد نیتی ۔ پزِس
پیٹھ نہٕ آسُن ۔

اَپہٕ شبد :۔ ن ۔ مۆل: اَپہٕ شبد < س: اَپہٕ + شبد]
کوواکھ ، کوکتھ ، لُکھ ، وۆہو ، شاپھ ۔ اَڈ زاَڈ
بیترِ ، ناکارٕ شبد یا لفظ ۔

اَپہٕ کار :۔ ن ۔ مۆل: اَپہٕ کار < س: اَپہٕ کار]۔
یورِ آسہِ رُت کوٚ رمُت تورِ کرُت کرُن ۔ یمیٚ
جأنی آسہِ کرہِ تَس یتیٚ بُدی وَرتاوِنی ۔ زکھ
واتناوُن ۔ دوکھ دیُن ۔ پٕنٛدی کڈُن ۔ ٹو پھ دِنی ۔

اَپہٕ کاری :۔ مۆل: اَپہٕ کاری < س: اَپہٕ کاری]
خلہ خاہٕ زکھ واتناوَن وول ۔

اَپہٕ مان :۔ ن ۔ مۆل: اَپہٕ مان < س: اَپہٕ + مانہ]

مان نہٕ کرُن ۔ بےٚ عزتی کرٕنی (خاص کرِتھ تَس یَس عزتھ پزٕ کرُن) تیُتھ ورتاو گرُن یتھ نہٕ شوٗبہِ ۔ دُکھ وانُنی ۔ بےٚ مؤدی ۔ ہنہ دژنہٕ ۔

اَپہ مرٕتی :۔ مؤل: اَپہ مرٕیت < س: اَپہ مرٕتیُہ]۔ سُہ یُس کُنہِ حادثہٕ بیترِ ۔ کِنی یا وقتس پیٹھ علاج نہ واتنہٕ کِنی بے وقت مَرِ ۔

اَپہ نأیتھ :۔ (اَپہٕ نأیے یتھ) ۔ م ۔ مؤل: اَپہ نایَت ۔ ہ: اَپنایَت < س: آتمی یتا]۔ پانہٕ نیار ۔ پنُن زانُن ۔ پنُن زأنتھ ورتاو کرُن ۔ پانہٕ نیار بوزُن ۔

اَپہ ہوس :۔ ن ۔ مؤل: اَپہٕ ہا ۔ < س: اَپہ ہاسَہ] ٹسنہٕ ٹسولہٕ گژھن ۔ اَسہٕ نس لایق گژھن ۔ بلکہ کینہہ شاوٕے پینٛی یوسہٕ نہٕ پتہٕ پزٕ نیرِ ۔ مثلن کأنسہِ زنانہٕ ہندِس پرٛسنس وسنس بیترِ پیٹھ ۔

اَپتُر :۔ ن ۔ مؤل: اَپتُر < س: اَ+ پُتہَ] ژھیٚنٛڈ ۔ ناپاکھ ۔ گنٛد ۔ مکری ۔ اَپوٗتِر ۔ مِ: کینہہ چھِ سَنان (سرٛ ان) کرِتھ اَپتُر (للہٕ واکھ)

اَپزٕ :۔ [ن ۔ مؤل: اَپزٕ < س: اَ+ اُپہ پد ۔ م: اُپہٕ پدتے]وُچھو ، اَپوٗز ۔

اَپوٗرو :۔ [ن ۔ مؤل: اَپوٗرو < س: اَپوٗرو]۔ یہ نہٕ پتھ کالہِ آسِہی ۔ یہ نہٕ بروٚنہہ زانہہ آسہِ اوسمُت ۔ نوٚوٕے ۔ تیٚچ نہٕ مثال آسہِ ۔

اَپوٗر :۔ [ن ۔ مؤل: اَپَر ۔ < س: اَ+ پٹھتہَ]۔ ا ۔ تیٚمی نہٕ پوٗرمُت آسہِ ۔ یُس اَنپرے آسہِ ۔

۲ ۔ یہ پرٕنے آسہِ ۔ مِ: اَپرٕی اَچھر ۔

اَپرٕی اَچھر :۔ تِم اَچھر یِم نہٕ پرٕی مِتی آسَن ۔ ورگہٕ: پَرنے ہیٚچھن ۔ پَرنے کرنے عِلم حاصِل سپدُن ۔

اَپوٗز = اَپزٕ :۔ [ن ۔ مؤل: اَپزٕ ۔ < س: اَ+ اُپد ۔ مُ: اُپہٕ پَدتے ۔] ۔ یہ نہٕ پوٗز آسہِ ۔ یتھ منٛز کینٛہہ سَتھ آسہِ نہٕ ۔ اَستھ ۔ غلط ۔ بےٚ بُنٛی یاد ۔ یہ نہٕ شوٗبہِ ۔ یہ نہٕ ٹھیکھ آسہِ ۔

اَپوٗز اَموٗزا :۔ پوٗز اَپزٕ مِلوتھ ۔ یتھ منٛز واریاہ پوٗز تہٕ آسہِ تہٕ کینٛژھا اَپوٗز تہٕ آسہِ ، سورٕے آسہِ نہٕ پوٗز ۔ اَپہٕ ترٛوک مَپہٕ ترٛوک ۔

اَپوٗز باپار :۔ سُہ باپار یُس نہٕ پزِس پیٹھ آسہِ ۔ یتھ اَندر کھوٗٹھ کھُٹأے آسہِ ۔ بد دیانتی ہُند باپار ۔ تیُتھ کانٛہہ کار یتھ اَندر نہٕ پزر آسہِ ۔

اَپوٗز پوٗز :۔ کینٛژھا پوٗز تہٕ کینٛژھا اَپوٗز ۔ اوٚڈ ا، پزر تہٕ اوٚڈ اَنہٕ ۔ اورُک یورُک مِلوتھ راد ۔ ترٛتھ ۔

اَپوٗز مپوٗز :۔ سو کانٛہہ کتھ یا کأم کار یتھ منٛز نہٕ مُلیٛہہ پزر آسہِ ۔ اَپزٕ ے اپوٗز باپار ، ورتاو یا کار بیترِ ۔

اَپوٗز وٚنُن وول :۔ یُس نہٕ پوٗز آسہِ وَنان ۔ یُس اپوٗز وَنہِ ۔ اَپزٕ یور ۔

اَپوٗز وٚنُن :۔ اَپوٗز دپُن ۔ پوٗز نہٕ وٚنُن ۔ یہ غلط آسہِ تی وٚنُن ۔

اَپزِس گوڈ کتہٕ :۔ اَپزِس چھنہٕ گوڈ یا اَند آسان ۔ اَپزِس چھُ نہٕ ہوٗٹ لوٗٹ ۔

اَپوٚک :- ن۔ مؤل: اَپگ < س: اَ+ پکو۔ یہ نہٕ پوٚک آسہِ، یہ نہٕ ٹھیکھ پاٹھی رۄنمُت آسہِ۔ یتھ نہٕ پۄرٕ پاکھ آسہِ لوٚگمُت۔ یہ نہٕ شرۄپمُت آسہِ۔ (گرٛیرسَن)۔

اَپور :- [ن۔ مؤل: اَپار < س: اَپَر پار۔] ہور کُن۔ کولہِ یا بالُک ہورٕ کنیُک پاس۔ بُتھہِ کنیُک کُٹھ یا لُر بیتر۔

اَپارِ :- یتھ طرفس مُقابلہٕ اَپٲری مہِ طرفہٕ۔ اپٲری مہِ اَندِ۔ اَپٲری مِس طرفس پیٹھ۔

اَپارِ کنہٕ :- اَپارِ: اَپارِ نِش تلہٕ۔

اَپارِ کنیُک :- یتھ اَپٲری مِس طرفس ستیٚ واٹھ آسہِ۔ اَپٲریم۔ دۄیمہِ طرفُک۔ دۄیمہِ پاسُک۔

اَپارِ مُن دانہٕ تہٕ یپارِ گئے اَتھن ہَٹھ : یہ چھِ تس وَنان یُس حدٕ نیرِتھ نوزُک لاگہِ۔

اَپارِ یپار :- ا۔ ہُمہِ پاسہٕ تہٕ یٚیمہِ پاسہٕ، ہُمہِ اَندٕ تہٕ یٚیمہِ اَندٕ۔ دۄشوٕے پاسو۔ مِ: اَپار یپارٕ ژھ ہوٗلی بانگے۔ ۲۔ ہُتہِ تہِ تہٕ یێتہٕ تہٕ۔ سارٕی ہے۔ مِ: اَپار یپارِ گژھِ لوتھ تھوٗن۔

اَپارِ یپارِ کُنی وَنَن گژھنی :- سارِنے پکہٕ وَٹہٕ ہشی تباہی گژھنی۔ کُنی وَدَل گژھنی۔ کُنی بٲش گژھنی۔

اَپارِ یپور :- ہُمہِ طرفہٕ پیٹھ یتھ طرفس کُن یا تام، اپٲری مہِ اَندٕ یا بُتھہِ پیٹھ یپٲری مِس اَندس یا بُٹھس تام۔

اَندٕ وَندٕ۔ مِ: اَپارِ یپور خٲر۔

اَپٲری :- ا۔ اَمہِ طرفہٕ، اَمہِ اَندٕ، اَتھ طرفس۔ مِ: ا۔ لیٚچہٕ کر اَپٲری کوٚنڈ۔ ۲۔ اَپٲری ہیوٚتُن نار۔ ۳۔ تتھ جایہِ یوسہٕ نہٕ نظرن تل آسہِ تہٕ یپٲری کانُہہ آمُت آسہِ۔ مِ: اَپٲری (تُہندی کِنی) چھانلکن آب۔ ۲۔ اَپٲری (سانٛی کِن) چھےٚ حالَس ژھوپہ۔

اَپٲری کِنی :- اَپٲری۔ اَمہِ طرفہٕ، ہُمہِ اَندٕ۔

اَپٲری یپٲری :- ہُمہِ طرفہٕ تہٕ یٚیمہِ طرفہٕ۔ ہُمہِ اَندٕ تہٕ یٚیمہِ اَندٕ۔ سارِوٕے طرفو۔ پرٛتھ اَندٕ۔ ژۄواپٲری۔

اَپٲری یپٲری کِنی :- ا۔ ہُپٲری ہُپٲری تہٕ یپٲری یپٲری۔ ہُمہِ پاسہٕ تہٕ یٚیمہِ پاسہٕ۔ ۲۔ أندی پکھی۔ مِ: اَپٲری یپٲری کِنی گژھِ نظر انظرادِنی۔

اَپور ترُن :- تار دیُن۔ کولہِ بالَس یا دوسہِ ووسہِ بێیِس طرفس گژھن۔ بێیِس کُٹھس یا لرِ ترُن۔

اَپور یپور :- ہُہ طرف تہٕ یہ طرف۔ ہُہ پاس تہٕ یہ پاس۔ اَپٲریم بوٚٹھ تہٕ یپٲریم بوٚٹھ۔

اَپوک :- ن۔ مؤل: اَپاک < س: اَ+ پکو < اَ+ پچ] نێش پوک۔ اڈٕ پوک۔ پۄرٕ نہٕ پاکہٕ آمُت۔ یہ نہٕ پاکومُت آسہِ۔ ٹھیکھ پاٹھی نہٕ رۄنمُت، نیُول۔ کوٚچ۔ مِ: اَپوٚک باکھ۔

اَپھر :- ن۔ مؤل: اَپھر < ک: اَپ+ یَر < س: اَلپہٕ] کم ہانہٕ آسُن یا کم بانہٕ آسنٕچ حالتھ۔ اوٚپ

آسُن ۔ اوٗپ آسنٕچ حالتھ ۔ وپنٕ بانہٕ نہٕ آسنٕچ حالتھ ۔ اُپٕ گی ۔

اپر کرُن :- بٔلۍ تھسکھ ناوُن ۔ پزٕ نہٕ پیٹھی واسرنگ، تماشہ کرنٕی ۔ بٔلۍ ژہنگن ۔

اَپرٔسَن :- [م/ن ۔ مؤل: اَپرٔسن > س: اَپرٔسنہٕ]
۱۔ ناخوش ۔ پرٔسَن نہٕ آسُن ۔ خوش پأٹھی نہٕ آسُن ۔ ۲۔ تسلانہٕ یُن یا تسلانہٕ سپدُن سیر نہٕ گژھن ۔ تژپتھ نہٕ گژھُن ۔

اَپزٕ ے :- [م ۔ مؤل: اَپزٕ ے > س: اَ+ پزٕ یہ]
پزٕ ے نہٕ آسنۍ ۔ ماے موٗحبتھ نہٕ آسُن ۔ کھرٕ آسنۍ ۔

اَپزٕیُڑھ :- [ن ۔ مؤل: اَپزٕژھ > س: اَ+ پرچھ]
پڑھنے کرنے ۔ اورے کرُن یا وَنُن ۔ پأنٕی پانے ڈٕڈٕ ۔ بتہٕ سالٕی ۔

اَپژٕ کھُٹ :- [ن ۔ مؤل: اَپژٕ کھٹ > س: اَپزٕ گٹ]
یُس نہٕ پژٕ کھُٹ آسہِ ۔ یہٕ یا یُس نہٕ نوٗن آسہِ ۔ یُسُند بجر گُپتھ آسہِ ۔

اَپریل :- [ن ۔ مؤل: اپریل > اَنگ: اپرِل]
عیسوی وٕری یک ژوٗرِم ربتھ ۔ کأشری پأٹھی اوٗ ڈا ژتھرُ تہٕ اوٗ ڈوٕ ہکُن ربتھ ۔

اَپریش :- [ن ۔ مؤل: اَپرٕشن > اَنگ ۔ اوپریشن ۔
(Operation) کانٛہہ بمأری ژٕلراونہٕ خأطرٕ ڈاکٹر پسند زٕری یہِ انسأنی جسمچ ژٔٹہٕ واٹھ ۔

اَپزٕیوٗر :- [ن ۔ مؤل: اَپزٕیار > س: اَ+ اُپہ پد + پوٗت لوٗگ ار/ آر] یُس نہٕ پزٕی یور آسہِ ۔ یُس اَپوٗز وَنہٕ ۔ اَپزٕ وَنُن وول ۔ یُس اَپزٕ وَنٕچ ہأل آسہِ ۔

اَپسرا :- [م ۔ مؤل: اَپسرا > س: اَپسرس]
حوٗر، اَژھ رَژھ ۔

اَپھر وَٹھ وَٕنۍ :- (ل ۔ م) اَپھر وَٹھ چھُ اَکہ بالُک ناو ۔ اَپھر وَٹھ وٕنۍ گو بڈٕ بن کوٗہن تہٕ جایَن ہُند ناو ہیوٚن ۔ تہٕ دٕپتھ گو بڈٕی بڈٕی کھر لانۍ ۔ راد وَنۍ ۔

اَپھل :- [م/ن ۔ مؤل: اَپھل ۔ > س: اَ+ پھل]
ہاشہِ گأمژ مکأے بیترِ ۔

اَپھُر :- سیتھ ، ژھرٕٹھ ۔ کُنہِ چیزٕس بیترِ ستی تتھٕ کُنہ گینڈ گینڈ کرُن ییمہٕ ستی تتھ نوقصان سپد ۔

اپھرِ لد :- سپھٕ لد ۔ یُس چیزن بیترِ ستی سیتھ دِنہٕ ہُنک عادتھ آسہِ ۔ اِرٕ سَرٕ لد ، کونچہ لد ۔

اَپھوٗل [1] :- [ن ۔ مؤل: پھوٗل ۔ > س: اَ+ پھُلہ]
سُہ کُل یتھ نہٕ پوٗش آسَن دزٕامتۍ ۔ وٕٹھتھ پوشہِ ٹوٗر ۔ ورگہ سُہ انسان ییٚمی نہٕ بہار آسہِ وٕچھمُت ۔ یُس نہٕ پھولتھ آسہِ ۔

اَپھوٗل [2] :- [ن ۔ مؤل: اَپھل ۔ > س: اَ+ پھلہ]
پھلہٕ نٕے (پلو بیترِ) ہأکۍ ژھننہٕ ستی نہٕ ژھیوٗمُت ۔ چھأوِتھ اوٗرُے رٕوٗ دمُت (پلو بیتر) ۔

اَپھرارِ تپھرارِ :- [م/ن ۔ مؤل: اَپھرارِ تپھرارِ ۔

<ع: اِفراط+تفریط]

چھلہٕ چھانگرٕ۔ چھکرِ تھ۔ ہور یور لاینہٕ آمُت۔

اَپھرانہٕ تپھرانہٕ، اَپھرایہٕ تپھرایہٕ:-

[مؤل: اَپھرانہٕ تپھرانہٕ <ع: اِفراط تفری]

کُنہٕ وَتہٕ یا مطلبس نہٕ لۄگمُت۔ فۄضۄل خرچی۔

اَپھرٕ تپھرٕ، اَپھرٕ چھپھرٕ:- [اُردو: افراتفری <ع: اِفراط-تفریط] آمبرٕ بامبرٕ، بامبرٕ منٛز۔ چھاَراَستھ، وارِ پاٹھی نہٕ۔

اَتالیق:- [مؤل: اَتالیق <ف/تُرکی: اَتالیق]

کاَنسہِ ہیٚچھناونہٕ باپتھ خاص پاٹھی لاگنہٕ آمُت ووستاد۔ ہزلہٕ پاٹھی چھہٕ ونان تَس یُس کاَنسہِ سبق پَرِ۔ مِ: اَتالیق لاگُن۔ اَتالیق پیۆن۔

اَتہٕ:- [مؤل: اَتہٕ <پرٛاکرِت: اَتہٕ <س: اَترٛ]

اَتھ جایہِ۔ اَتیتھ۔ تتھ جایہِ یوسہٕ وَنہٕ آسہِ۔

اَتہٕ برابَر:- اَتہٕ نَس۔ اَتی نَس۔ لگ بگ اَتھی جایہِ۔

اَتھی، اَتیتھ:- اَتہٕ نَس۔ اَتی نَس۔ تتھ نکھہٕ تلہٕ چھہٕ جایہِ یوسہٕ ہاَوتھ آسہِ۔

اَتیچ:- امہِ جایہِ ہنٛز۔ امہِ طرفٕچ۔ امہِ اَندٕچ۔ وُچھو، اَتیُک، اَتہٕ۔

اَتہٕ کنہٕ:- امہِ طرفہٕ۔ امہِ اَندٕ۔ اپاَرِ۔

اَتہٕ کُے:- اَمی جایہِ ہُند۔ اَمی طرفُک۔

اَتے:- اَمی جایہِ پیٹھ۔ اَتھی جایہِ (یوس جاے وَنہٕ آسہِ) مِ: اَتے کنہٕ، اَتے یوت۔

اَتیُک:- امہِ جایہِ ہُند۔ امہِ طرفُک۔ امہِ اَندُک۔

اَتِل کولوان (اَٹِل کولوان)۔ کولہٕ پازنٛچ بگاَرِ۔

اَتے، اَتے:- [<س: اَتھہ+ایوَ]

۱۔ اَمے وِزِ، اَمے موقہٕ، مِ: اَسہِ اوس بَتہٕ کھینٛ زِ اَتے پھوٚپھوٚ ژھ واَتیتھ۔ ۲۔ اَمے موکھہٕ۔ اَتھی پیٹھ۔ اَمے سبہٕ۔ مِ: گاَوَن تراَوی تویذ بُرتھ گاسہٕ، اَتے دِن ژۄر ژۄر دود۔

اَتیتھ:- [م/ن۔ مؤل: اَتیت <س: اَتیتہٕ]

لاچارتہٕ نادار۔ چندٕ چھوٚن۔ یس نہٕ کہنٕہ آسہِ۔ یس نہٕ کانٛہہ دَس گاہ آسہِ۔ گومُت گنٛذریومُت۔ بیٚیِن پیٹھ پیوٚمُت فقیرٕ وٕ قیرٕ۔

اَتہٕ دُند (ہتہٕ دۄند)۔ [ن۔ مؤل: اتہٕ دَند <؟ ک: ہتہٕ+دۄند <س: شتہٕ+دَنت۔]

اکھ زَنٛدٕل کِھچھ یُس جاد تیٚل ژُھمنس منٛز چھُ آسان۔

اَتہٕ گٕھ[1]:- [ن۔ مؤل: اتہٕ گت۔ <س: اِ+کتہٕ+س: گتہٕ <گم] یُن گژھُن۔ زٕ بتھ مرُن تہٕ مُرتھ زیوٚن۔ ہور تہٕ یور دَوٕ دَو بیترٕ۔ یتہٕ گژھ۔

اتہٕ گٕھ[2]:- [ن۔ مؤل: اتہٕ گت۔ <س: اِ+کتہٕ+س: گتہٕ <گم]۔ واَرِ و گژھہٕ وٕنی، یہٕ چھہٕ کوٗرِ دِوان نقدتہٕ تہٕ جنسہٕ، جنسس منٛز چھُ آسان نوٗن تہٕ ژوچہٕ۔ اکہٕ قسمُک سفرُک توشہ۔

اَتُر:- راہ، دوش، وَشف، غلطی۔

اَتُر کرُن:- یہٕ نہٕ پزٕ تہٕ کرُن۔ غلطی کرٕنی۔

اٹُر گرٛھُن :- وَشِف گرٛھُن ۔ غلطی گرٛہنٕی ۔

اَتوٗل :- [ن ۔ موٗل : اَتوٗل < س : اَ+توٗل < س : تُل] نَہ توٗلمُت ۔ تولنَے ۔ تولنَے تھوٚومُت ۔ تولنہٕ ورأے ۔ وزن نہٕ کوٚرمُت ۔ یتھ نہٕ وزن ہیکہِ سپدتھ ۔ یہ نہٕ تولنہٕ ییہِ

اَتوٗل بتوٗل :- تیٚتھ یُتھنہٕ تولنس اندر ییہِ ۔ ییہِ نہٕ سیٚدِ سیٚدِ توٗلتھ ہیکہِ زِ ۔ سبٹھاہ ۔ بےٚ حساب ۔ گنٛتُل ۔ کأفی ۔

اَتمن ، اتہِ نس :- [موٗل : اتہٕ < پراکرت : اتہٕ < س : اَتُر] اَتبتھ ۔ اَتہِ نتھ ۔ اَتہِ نَن ۔ اتھ جایہِ ۔ تتھ جایہِ ۔ تتھ جایہِ یوس ہہِ وَنہٕ آسہِ ۔

اَتہِ نَن :- اَتمن ۔ اَتبتھ ۔ اَتہِ نتھ ۔ اَتھ جایہِ ۔ تتھ جایہِ یوس ویزآسہِ ۔

اَتہِ نُک :- امہِ جایہِ ہُنٛد ۔ اتہِ ننُک ۔

اَتہِ نکُے ، اتہِ ننکُے :- امی یوت جایہِ ہُنٛد ۔

اَتراف :- [ن ۔ موٗل : اتراف < ع : ؟ اِصراف] فٖضوٗل خرٕچ ۔ یتھ بروٗنہہ وُچھنَے خرٕچن وول (لیس اَتھس زوٗ دآسہِ) ۔ یُس بوٗزِتھ شوٗزِتھ آسہِ نہٕ خرٕچاوان ۔

اَتھ :- [< س : اَتُرستھ] تَتھ یہ وَنہٕ آسہِ ۔ تتھ یہ دریٚٹھمان آسہِ ۔ یُس یہ چیز چھُ تتھ ۔

اَتھ اَتھ بتھِس سَتھ سَتھ چوب :- ییٚمس یژھ خصلتھ آسہِ تمِس تیٚتھ پیش یوان ۔ یہ چھِ تیٚلہِ کأنسہِ ونان ییٚلہِ تس شِکَسس لایق شوٗنڈٕ آسہِ یا

پننی غلطی کِنی کانٛہہ بلاے زٕنگن ییہِ وَلنہٕ ۔

اَتھ پرٕ نہٕ یِکَے ژٕرنہٕ :- ییٚتہِ ییٚتھ ماحول آسہِ تتہِ چھُ تیٚتھے اثر آسان ۔

اتھ ژٕھن بلاے یتھ ژٕھن چوٗنچہِ :- (ل ۔ م) ییٚہ ہنٛدِس بانس متہٕ تراوتہٕ ، میٚہ تراوتہٕ سٕنہٕ چوٗنچا ۔ ورگہٕ پاٹھی : پنٕنہٕ نُے پان سوٗرٕن تہٕ ییٚہ سُنٛد نہٕ خیال تھوٗن ۔ یہ محاورٕ چھُ سالہٕ پٹھہٕ دِرامُت ۔ ییٚتہِ پرٕتھ کانٛہہ پوٚژھ پانیٚو پانیٚو آسہِ کران ۔ یہ چھِ ونان تیٚلہِ ییٚلہِ کأنسہِ پانہٕ سٕے گُن یوت آسہِ پوٚتہٕ ییٚہ سُنٛد کرِنہٕ رَژھ تہٕ خیال ۔

اَتھ شوٗبہِ زُو کوتالوٗ بہِ ۔ یہ چھِ ہزلہٕ پاٹھی ونان تس لیس نہٕ کانٛہہ شوٗب آسہِ ۔ ورگہٕ اَموب بڈٕ شوٗب چھس ۔

اَتھرٕوید :- [ن ۔ موٗل : اتھروید < س : اتھروید] ژورٕ وید ومنٛزٕ اکھ ۔

اَتھاہ :- [موٗل : اَتھا < س : اَستھا گہہ] سبٹھاہ سوٗن ۔ یَتھ نہٕ اوٗنتھ ووٗنتھے آسہِ ۔

اَتھِ :- [ن ۔ موٗل : اَتھِ < پراکرت ، ہتھ < س : ہستہٕ] ا ۔ پانٛژھ اوٗنگجہِ کرِتھ نرٕ ہُنٛد بروٗنٹھِیم اَنگ ییٚمہِ سٕتی کأم کار بیترِ کرنہٕ چھُ یوان ۔ انسان سُنٛد پنجہٕ ۔ اوٗنگجو سان ماوٕ ییٚمہِ سٕتی کینٛہہ رٹنہٕ چھُ یوان تہٕ کأم کوٚٹ کران چھِ ۔

۲۔ دٲخل۔ م: یَتھ اَندر چھُ پُلسک تہٕ اَتھ۔
۳۔ طرف۔ اَند۔ مِ: دٕچھنہِ اَتھ، کھوورِ اَتھ۔
۴۔ کٔسب، ہونر۔ مِ: کاشرٕ بن چِکن دٕ زَن چھُ
جان اَتھ۔ سونہٕ وازس چھُ جان اَتھ۔
۵۔ خط۔ مِ: سارِنٕے کاتبن چھُنہٕ جان اَتھ۔
۶۔ تیتر تاسہٕ پتر پیتر اَکس گنڈن بأجس
اَتھَس منز آسن۔ ۷۔ اکہٕ اَتھک اَتھ پنجہٕ۔

اَتھس:- کِتاب، کنبھ، پٹھ، منز بیترٕ ہاونہٕ باپتھ اَتھ
لفظک رِپھ۔ م: اَتھَس کیُت مُہلامہٕ اَتھس
کنبھ کِتاب۔ اَتھس پٹھ بتہٕ پھوٗل بیترٕ۔

اَتھس اندراَنُن۔ پنہٕ نِس قبضس منز اَنُن پانس تل
اَنُن۔ وَتھ اَنُن۔ موچھِ منز اَنُن۔ قوبوٗ کرُن۔
وَش کرُن۔

اَتھس اَندر تھوٗن۔ قبضس تل تھوٗن۔ پنہٕ نِس
یختیارس اندر اَنُن۔ موچھِ منز تھوٗن۔

اَتھس پٹھ: (۱) اَتھ چہٕ جایہٕ۔
مِ: اَتھَس پٹھ لکھِتھ چِہن۔ م: اَتھس پٹھ تھوٗس
روپے کأم نیری۔ ۲۔ اَتھس تام، اَتھ آسہٕ۔
مِ: اَتھس پٹھ چھُ اَمیک دارِ مدار۔ ۳۔ ژوٗتر
ژوٗتر۔ ڈلی ڈلی۔ جَل جَل۔ اَتھ پیٹھی۔ مِ:
یُتھ سودا پزٕ کرُن اَتھس پٹھ پزارُن گژھنہٕ۔

اَتھس پٹھ اَتھ دیُن:- آنکار کرُن۔ مانُن۔
کانہہ کأم پوٗرٕ کرنہٕ باپتھ قسم کرُن، داد دیُن۔

اَتھس (اگوٗ) زوٗد آسُن:- فضوٗل خرچ آسُن
۔ پأنسہٕ ٹوٗنک نہٕ بچأوِتھ تھوٗن۔ پأنسہٕ ٹوٗنک نہٕ
موجوٗد روزُن۔ دیارَن ڈُبہٕ ڈاس کرُن۔

اَتھَس سِتی اَتھ:- (اکھا اَکس ستی) اَتھ مِلوِتھ سِتی سِتی۔
۲۔ تیار: مِ: اَتھس کنبھ جواب آسُن۔

اَتھس کنبھ تھوٗن:- اَتھس منز تھوٗن۔ اَتھس
منز رٹُن۔ اَتھس اَندر رٹُن۔ اَتھس کنبھ تھوٗن
کانہہ ناشایان چیز، تہٕ گوریکہٕ تھوٗن۔

اَتھَس منز:- اَتھس اَندر۔ وَرگہٕ موچھِ منز۔

اَتھس منز آسُن:- قبضس اَندر آسُن۔ یختیارس
منز آسُن۔ پانس تام آسُن۔

اَتھس منز اوٗنگجہٕ پانژھ تمہٕ نہٕ ہشے:-
سأری چھِنہٕ ہوی۔ پژھ کانہہ انسان چھُنہٕ
ہوے۔ دون چھِنہٕ ہوی عادت آسان۔

اَتھس منز نار ہیوٗن:- سخ مُشکل برداش کرُن۔
ژژھ کانہہ سختی ژالنی یوسہٕ برداشتہٕ نبر آسہٕ۔ مِ:
ژالُن چھے کوہَس کرنہٕ اَٹے۔ ژالن چھے منز
اَتھس ہیوٗن نار۔

اَتھَن پٹھ ٹُلُن:- سبٹھاہ جوشہٕ سان برونٹھ یُن۔
سبٹھاہ یزتھ کرُن۔ نکھَن پٹھ ٹُلُن، للہٕ وُن۔
لول برُن۔ (شُرِس بیتر) لولہٕ مَتہٕ لاے کرُن۔

اَتھَن پھکھ لاژن:- (نافلکھ اولادس پٹھ)
میجنتھ ضایہٕ گژھنی تہٕ حاصل نہٕ کینہہ یُن۔

ناحقس اَتھِ کرٕ ہٕنٛز گژھنہٕ۔ کٕرتھ کراٛوِتھ کینٛہہ نہٕ حاصل یُن۔ کٕرتھ کراٛوِتھ کولہِ گژھُن۔

اَتھن پھوکھ دِوان بَچُن:- کٕہہ تام کٕہہ تام گُنہٕ بجہ بلایہِ تلہِ موکلن۔

اَتھو:- ا۔ دوٚیہ اَتھ، اَکی اَتھ نہٕ۔ دوشوٚے اَتھ لاگِتھ۔ سبٹھاہ۔ اَتھ لاگِتھ۔ ۲۔ موٗجوٗدگی اَندر۔ م: مالِکی ہٕندیو اَتھو گوٚژھ کورِ نیتھر بَنُن۔

۳۔ کانٛسہِ ہٕندی کنہِ۔ م: میانیو اَتھو بڈیوٚکھ۔

اَتھو پیٹھی تُلِتھ نِین:- سبٹھاہ محبت کرُن۔ لولہٕ مَتہٕ لاے کرُن (کرِنی)۔

اَتھِ:- نِش حوالہٕ، م: کِتاب چھےٚ اَتھِ۔ کانٛسہِ ہٕندی کنہِ۔ م: یہ کام کرناوٕ می ہے اَتھِ۔

اَتھِ اَنُن:- ا۔ حاصِل کرُن۔ لبُن۔ قبضس تل اَنُن۔ پننہِ نِس اَتھس منٛز اَنُن۔ (ورگہٕ) رٹُن۔ تل تھوُن۔ م: نوش پیایہِ اَتھِ آیہِ۔

۲۔ حِسابس اَندر کانٛہہ گرٛنٛد برونٛہہ کُن نِنہٕ۔ حاصل یُن۔ م: ۹ تہٕ ۵ ژوداہ، ژوداہ تہٕ ژورے اَتھِ آواکھ۔

اَتھِ آمُت:- ا۔ اَتھس منٛز آمُت۔ لوٚبمُت۔ ووٚتمُت۔ حاصِل کوٚرمُت۔ ۲۔ آٹِنٛز واٹِنٛز آمُت، رَٹِتھ کھوتمُت۔

اَتھِ آیتِن:- پانس ڈکھ مَتہٕ گو پانس تام ہیٛنس پیٹھ نہٕ۔ آزادپاٹھی۔ کانٛسہِ ہٕندِ مَدتہٕ یا دَباوٕ بیترِ

ورأے کانٛہہ کتھ أنزراوِنی۔

اَتھِ آیوٗتُ:- اَتھس تل۔ یختیارس اَندر۔ پانس تام۔

اَتھِ پاوُن:- حاصِل اَنُن۔ ژٕٹِتھ اَنُن۔

اَتھِ نِسٛتیٖح بیٖیہٕ پھاسی:- زبأنی زبأنی بلایہٕ لگُن تہٕ أندری أندری کھٕہہ نس آسُن۔ أندرٕ اَکھ تہٕ نیٚبرٕ بیاکھ۔ دِلہِ اَکھ تہٕ وُٹھ بیاکھ۔ یہ چھِ تمہِ ساتہٕ وَنان ییلہِ کانٛہہ نیٚبری کنہِ ریوٗش یا درویش لاگِتھ کانٛسہِ کھٕہہ نس یازکھ واتناونس پیٹھ آسہِ۔ م: گبہ بُتھِ رامہِ ہوٗن۔

اَتھِ پھوٗل:- ا۔ ارگہٕ آہوتی۔ گنوٗ کرِتھ وِتھ آناجہٕ دوژھ یوسہٕ ہُمنہٕ چھےٚ یوان۔ خاص کٕرِتھ پٕتم آہوتھ۔

۲۔ (ورگہٕ پأٹھی) کینٛہہ رُت کٕرِتھ مُژ موٚزوٗری۔ یہ چھُ ہرٕلہِ پأٹھی یوان وَننہٕ۔ م: یپٕتِس کالس روٗچھم تہٕ ووٚنی دِیٛتِنم یہ اَتھِ پھوٗل زِ گرِ منٛزے ژھٕنِنس کڈِتھ۔

اَتھِ تھوُن:- ا۔ حوالہٕ کرُن۔ کانٛسہِ کینٛہہ پانس نِشن تھٕونہٕ باپتھ دیُن۔ ۲۔ پننہٕ نِس اَتھس تل رٹُن۔ پانس تل رٹُن۔

اَتھِ دیُن:- ا۔ اَتھس کنتھ دیُن۔ کانٛسہِ نِش تھوُن، حوالہٕ کرُن۔ م: روپیہٕ دِژمس کولیہِ اَتھِ۔

۲۔ کانٛسہِ ہٕندِ ژٕری یہ سوزُن۔ م: بأیِس اَتھِ دِژمس چِٹھی، بأیِس اَتھِ دِتی مَس پلو دَلو۔

اَتھِ رٹُن:- ورگہٕ رٹُن۔ پننہٕ نِس اَتھس تل تھوُن،

پنہٕ نِس قبضس منز تھوٗن ۔ یَلہٕ نہٕ ترٛاوُن ۔ پنہٕ وَتہٕ کتھِ تھوُن۔

اَتھِ روزُن:- اَتھس تَل روزُن ۔ اَتھس منز روزُن ۔ یَلہٕ نہٕ گژھُن۔

اَتھ ژٔوٹ لگٕنۍ:- زیٛنتھ ہیکُن ۔ زی ہٕنٛز ۔ بَتہٕ زینہٕ نس لایق گژھُن (کارِ کسبہٕ ستی)۔

اَتھِ سأر:- (تھی یا ژٔرِ) بیٚ سُنٛد جاداد وارٕ وارٕ پنہٕ نِس اَتھس منز اَنُن ۔ وارٕ وارٕ کانٛہہ پنٛنہٕ جادادِ نشہٕ لوٚ ژراوُن ۔ کأنٛسہِ ہٕنٛدِس جادادس اَتھ مارُن۔

اَتھ سوزُن:- بیٚیس دِنہٕ موکھ کینٛہہ کأنٛسہ اَکہِ جایہِ پٹھٕ بیٚیس جایہِ نِنہٕ باپتھ دیُن ۔ کأنٛسہِ ہٕنٛدِ ژٔری یہ واتناوُن۔

اَتھ کھیوٚن:- اَتھٕ ستی کھیوٚن۔

اَتھِ لگُن:- ۱۔ رووُمت چیز لبُن ۔ اَتھس منز یُن ۔ وَٹھ یُن ۔ وَٹُن ۔ ۲۔ کأنٛسہِ نِش ہٕنٛہ یُن ، کأنٛسہِ تَل لگُن۔

م: تَس چھُ بویا اَتھِ لوٚگمُت تہٕ دوہس راتس چھُس موہنٛوی کار کرناوان۔

اَتھِ لارُن:- ۱۔ کُنہ راوِمَتہٕ چیزُک کانٛہہ حِصہ لبُن ۔ (یِتھ پٹھ گذارٕ ییہ کرٕنہٕ) ۲۔ حاصِل سپدُن ، گرتھ کرٕ اُتھ پتھ کُن موژُن۔

اَتھِ لوٚر، پینہٕ کھوس:- ترٛشہ حالتھ گژھنۍ یِتھ لوٚر ڈ کھر تھ تہٕ بانہٕ ژٔرٕ رِتھٕوتھ پچھُن پینہٕ ۔ تیٚتھ پتھر پیوٚن یُتھنہٕ بُتھ ہاوُن لایق روٗزی نٕ ۔ یہ چھِ ووہوٗ پأٹھی ونان۔

اَتھِ لوٚر کرٕنۍ:- ژنجہِ دِی دِی پھٕلی کرٕنۍ ۔ اَتھٕ ستی چوب دِی دِی اُڈرِ جہ پھٹراونہٕ۔

م: ژٔرس گرپلسن اَتھِ لوٚر۔

اَتھٕ نہٕ ہار اَندکار:- اَکھوٚ ہو (تمہٕ ساتہٕ یوان وَننہٕ ییلہِ کأنٛسہِ بَدیَژھنہٕ وِزِ یہِ وَنُن آسہِ زِ گژھ ژٕ دوہے ژٕنٛد چھوٚن تہٕ ننتھ نوٚن روزُن) چھینہٕ ہے پٹھ کاڈبن کھسُن ۔ بُلی نخوتھ آسُن۔

اَتھِ نُین:- ستی نُین ۔ ستی تُلُن (وَتہٕ باپتھ)۔

اَتھِ ہیوٚن:- کُن نیرنہٕ وِزِ کینٛہہ ستی تُلُن (وَتہٕ لگنہٕ باپتھ پأنٛسہٕ ٹوٚنک) ژنٛدٕس اَنٛد رٕنُین۔

اَتھِ یُن:- ۱۔ اَتھس منز یُن ۔ رووُمت چیز لبُن ، کأنٛسہِ ہٕنٛدِس قبضس تَل یُن ۔ زیٔنُن۔

۲۔ حسابَس اَندر کانٛہہ گرنٛد بروٗنٛہہ کُن پکناوُنۍ۔

م: سَتھ ژا کھا اُٹھوُ ہ، اُٹھوُ ہہ تہٕ اُٹھا اَتھِ آیہٕ ژٕ

اَتھٕ أندرٕ:- اَتھٕ منز۔

اَتھٕ أندرِ پیوٚن:- ۱۔ اَتھٕ منز ہ سی پیوٚن۔ ۲۔ اَتھٕ منز ژٔلُن ۔ قبضہٕ تَلہٕ نیرُن۔

اَتھٕ أندرٕ ترٛاوُن:- اَتھٕ منز یَلہٕ ژھنُن ۔ گژھنہٕ دیُن ۔ ورگہ یَلہٕ ترٛاوُن ۔ بنٛد نہٕ تھوُن ۔ آزاد کرُن۔

اَتھٕ أندرٕ ژٔلُن:- اَتھٕ منز غائب گژھُن ۔ اَتھٕ منز

نیرِتھ گژھُن۔ باز اَتھٕ گژھُن۔ أستھ گژھُن نہٕ آسُن۔ قَبضہٕ نہٕ روزُن۔ پنٕنِس اَتھس تل نہٕ روزُن۔

اَتھٕ أنٛدرٕ نیرُن:- تیژ کأم پیش کانٛہہ اَتھٕ ستۍ ہیکہِ گرِتھ۔ اَتھٕ ستۍ گرِتھ ہیکُن۔

اَتھٕ اوٗنٛگجہِ:- اَتھچہٕ اوٗنٛگجہِ، کھورچہٕ نہٕ۔ تمہٕ اوٗنٛگجہِ یمہٕ اَتھن آسان چھےٚ۔

اَتھٕ بَل:- ۱۔ اَتھچ ہیکَتھ، کأم کرنٕچ ہیکَتھ۔ ۲۔ دیٛارٕ روز۔ آسنُک مَد۔

اَتھٕ بَنٛد گژھُن:- ۱۔ اَتھٕ پھسُن۔

۲۔ (ورگہٕ پأٹھۍ) آوُرا بسُن۔ موکُل نہٕ آسُن۔ کُنہِ کامہِ ستۍ لگِتھ آسُن۔ ۳۔ پأنٛسہٕ ٹوٗنٛک نہٕ روزُن۔ اَتھٕ تنگ گژھُن۔

اَتھٕ باجہِ:- سُہ باجہِ یُس اَتھٕ ستۍ واینہٕ ییہِ، یُس نہٕ أسہٕ ستۍ وایُن پییہِ۔

اَتھٕ باگے:- اَتھٕ بأگرن۔ اَتھٕ ستۍ بأگرِتھ دین، (ترٛکرِ وَکرِ ستۍ نہٕ)۔ أنٛکہٕ وٕنۍ کِنۍ اَتھو ستۍ جِھہٕ گرِتھ دِنۍ۔

اَتھٕ باہہٕ لگُن:- اَتھن ہُنٛد گمہٕ لارُن۔ کُنہِ أوۍ لِس چیزس اَتھٕ لاگنہٕ ستۍ ژھوکھ لگُن۔

اَتھٕ بأگرن:- اَتھٕ سٕتھ پأٹھۍ اَتھو ستۍ بأگراوُن۔

اَتھٕ بڑ کوٚنہٕ ین:- کُنہِ چیزٕ ستۍ اَتھس کرٕ پُس گژھُن۔

اَتھٕ بڑکھ:- ۱۔ اَتھس بڑکھ لگُن۔ کانٛہہ گوٚب چیز بیترِ پٕٹھ پینہٕ ستۍ اَتھس دَباو پیوٚن تہٕ چوٹ لگُن۔

۲۔ اَتھٕ ستۍ بڑکُن، پھٕٹراوُن۔

اَتھٕ پَتھ کُن گژھُن:- ۱۔ (ورگہٕ پأٹھۍ) مجبوٗری کِنۍ أستھ نہٕ دِتھ ہیکُن۔ کأنٛسہِ أکی سٕنٛزِ وِزِ کینٛہہ دِنس یا مَد دبیترِ گرنس نہٕ وونٕدیُن۔

مِ: میأنۍ وِزِ گأس اَتھٕ پتھ کُن۔ ۲۔ مَرضی أستھ تہِ کینٛہہ دِنس سوٚمب نہٕ صوٗرتھ روزٕنۍ۔

۳۔ کأنٛسہِ پٕٹھ ژٕتُلنس نہٕ وار روزُن۔

مِ: تٕمۍ تجو پِستول ژوٗرَس مارنہٕ باپتھ تہٕ ییٚلہِ اَتہِ پننہٕ نُے بوے وُچھُن اَتھٕ گأس پتھ کُن۔

اَتھٕ پٕٹھُن:- اَتھس سبزر گژھُن۔ کُنہِ کارس منٛز اَتھٕ دَرُن۔ اَتھو ستۍ کأم پٔہنٛچھنۍ۔

اَتھٕ پَرٛژھ:- اَتھٕ صاف آسنہٕ کِنۍ کأنٛسہِ پٕٹھ پرٛژھ، پَر تیتھ۔ کأنٛسہِ پٕٹھ پَر تیتھ۔

اَتھٕ پٕچھَر:- اَتھس پٕٹھُن۔ اَتھو ستۍ کأم کرنہٕ کِنۍ کھسُن۔ اَتھٕ تلہٕ جان کأم نیرٕنۍ۔

اَتھٕ پلزٕنۍ:- اَتھٕ بکارٕ بٕنۍ۔ کأنٛسہِ ہُنٛد وقتِ کأرۍ بکاریُن۔ (طنزٕ پأٹھۍ) کأنٛسہِ ہٕنٛدِ اَتھٕ خراب گژھُن۔ مِ: تَس پلز ییہِ پوٚتُس پنہٕ نِسے نچوٚی ہٕنٛدۍ اَتھٕ۔

اَتھٕ پَن!:- سُہ پَن یُس ووٕرۍ دورِ ہر کانٛبن پیٚٹھی کِنۍ گنٛدِتھ آسان چھُہ۔

اَتھٕ پنٛجہٕ:- اَتھٕ وٕلٕین (اوٗنٛگجو سان عام پأٹھۍ)۔

اَتھ پنٛجہٕ جورٕ:- زٕ اَتھ پنٛجہٕ۔ دون اَتھن ہٕنٛدۍ اَتھ پنٛجہٕ۔

اَتھ پوٚ:- ژۆرٕ اَتھ آسنۍ، ژۆرِ کُن اَسُن۔ نوٚہُس ژونگ آسُن دزان۔ اَتھ پھُہر آسُن۔

اَتھ پہا:- اَتھ پیٛٹھی پہا۔ کٕہے کالہٕ باپتھ ووزم۔ کمیٚے کالس ووزمس پیٛٹھ۔

اَتھ پیٛن:- ہِرٕنس تِتس پیٛٹھ اَتھ ڈٕرراوُن۔ ژبڈ کرٕنۍ۔ ژالن بانہٕ پأدٕ کرُن۔

اَتھ پاو:- اَتھ وَہرأوِتھ کسہٕ ہنٛدِ اَنٛدٕ پیٛٹھٕ نیوٚٹھ کس اندس تام کھٔجر۔ زٕیچھرٕک اکھ میٛژ۔ اَٹھ سَٹھ گز گتی وُچھتہٕ باپتھ اکھ اَتھ میٛژ۔

اَتھ پاوُن:- بیٛے سٕنٛز کامہٕ منٛز دخل دِیُن۔ دوٚیمہٕ سٕنٛزن کتھن منٛز زنگ ژٕھنۍ۔ (اکھ پنجأبۍ محاورٕ۔ کأشری پأٹھی چھنہٕ یتھ کنۍ ونان)

اَتھ پٕٹھرُن:- ۱۔ اَتھ چھلُن۔ اَتھ پاکھ کرُن۔ ۲۔ کُنہِ پیٛٹھ اَتھ ڈٕرراوُن۔ کانٛہہ کاروارٕ پأٹھی ہیٛچھُن یا ہیٛچھناوُن۔

اَتھ پأز:- اَتھوٕ ستۍ آب واب پازُن۔ کانٛہہ ترٕ چیز کُنہِ بانہٕ منٛزٕ اَتھوٕ ستۍ کڈُن۔

اَتھ پٕشُل:- ۱۔ یَس اَتھ پٕشلی آسَن یَس اَتھ نرٕم آسَن۔ ۲۔ زأوِج کأم زانَن وول۔ ۳۔ کوٚژھ رَٹَن وول۔ یَس کوٚژھ رٹنہٕ باپتھ اَتھ پتھ کُنٛے آسہٕ۔

اَتھ پٕشجار:- ۱۔ (کأم کرٕنس منٛز) اَتھ نرٕم آسنۍ۔ اَتھ پٕشلی آسنۍ۔ ۲۔ اَتھ کامہٕ ہُنٛد زأوۍ جار۔ ۳۔ کوٚژھ رَٹہٕ ہنٛز ہأل۔

اَتھ پلوٚن:- نرِ ہنٛدِ زٕیچھرِ یا تھزرِ ہیٛتس نٔر واتہٕ تیٚوٚت دوٚر۔

اَتھ پلوٚن کرٕنۍ:- کانٛہہ چیز بیترٕ اَتھوٕ پیٛٹھی پلنأوۍ پلنأوۍ بروٚنٛہہ کُن پکناوُن۔ اَتھوٕ پیٛٹھی رٕڈۍ رٕڈۍ کانٛہہ چیز بیترٕ سارُن۔

اَتھ پلوٚن:- کُنہِ جایہٕ اَتھ واتناوُن۔ کانٛہہ چیز تیٚوٚتے ہیٚوٚر یا دوٚر یوٚت تتھ اَتھ واتہٕ۔

مِ: دارِ پیٛٹھٕ کنہٕ دَرِتام چھُ اَتھ پلوٚن یوٚتا۔

اَتھ پور:- بوٚڈتہٕ اَتھ ووٚتھ۔ اَسَن وول یَس اَتھ ووٚتھ آسہٕ۔ کوٚنٛڈ آسہٕ نہٕ۔

اَتھ پوٚربرٕ:- اَتھ وَژھر۔ اَتھ ساوبرٕ۔ اَتھ پوٚر اَسُن۔ اَتھ ووٚتھ آسُن۔

اَتھ پوٚٹھ:- یَس پوٚٹھ اَتھ آسہٕ۔ اوٚرکأرۍ گرجان تہٕ رُت کأرۍ گر۔ زانَن وول کأرۍ گر۔

اَتھ پوٚل:- یَس اَتھ ڈیٚوٚل آسہٕ۔ یَس کمزور اَتھ آسہٕ یَس نہٕ اَتھن زور آسہٕ۔ یَس نہٕ اَتھ دوٚر آسہٕ۔

اَتھ پیٛٹھی:- جلدٕ۔ جَل جَل۔ وُچھان وُچھان۔ ڈٕستی۔ وٕلۍ وٕلۍ۔

اَتھ پیٛٹھی تارٕنۍ:- وُچھان وُچھان تہٕ بےٚ شوٚنکی پأٹھی ژھلرُن۔ دوکھہٕ دیُن۔ بازۍ تارٕنۍ۔

اَتھ پٮ۪ٹھ تھوُن :- ڈۄکھ کرُن۔ وقتہٕ وقتہٕ حاجتھ کڈُن۔ رَچھن بڈُرن۔ سرپرستی کرٕنی۔

اَتھ پوٚ زِیٛاری (براری) کھو :- وُچھان وُچھان کانٛہہ چیز بروٚنٛٹھہٕ کنہٕ غاب گژھن۔ یُس چیز اَتھہٕ تلہٕ دزاوسہ رۄدنہٕ پٔژن۔

اَتھ پژوُن :- ۱۔ یَس اَتھ پژینٛ آسَن۔ یَس اَتھ سفید تہٕ صاف آسَن۔ ۲۔ یُس کامہٕ کارس منز بدیانتی کرنہٕ۔ یَس اَتھ صاف آسہٕ۔

اَتھ پیٚور :- یَس صاف اَتھہٕ آسہٕ۔ یٖسنٛز اَتھ کام صاف آسہٕ۔ یٖسنٛدِ اَتھہٕ تلہٕ کام صاف نیرِ۔ اَتھہٕ پژُل۔

اَتھ پیٚود :- واقف ژۄریُس آلو منز چیز کڈی کڈی نیہٕ۔ پےٚ پرٕ دزور۔

اَتھ پیٚوُن :- اَتھ منز وٕسی پیٚون۔ اَتھ منز یلہٕ گژھن۔ اَتھہٕ تلہٕ نیرِتھ ژَلُن۔ اَتھ تلہٕ گژھن۔ نٲنس نِش نہٕ روزُن۔

اَتھ پھٹٕنٛی :- اَتھن پھراٹہٕ گژھنہٕ (ترٕ وٕ رٕ ستی)

اَتھ پھٔرِ نی :- کانٛسہٕ ہٕندی کنی نوقصان واتُن۔ کانٛسہٕ ہٕندِ ذٕسی واتُن۔

اَتھ پھٔش :- اَتھہٕ ستی پھٔش دِیُن۔ اَتھہٕ ستی وٕتھراوُن۔ اَتھہٕ ستی دُوٚن۔ اَتھ لاگُن۔ اَتھہٕ ستی سارُن۔

اَتھ پھٔلِٕنی :- کام کری کری اَتھ ژھٔنٛی۔ کُنہٕ کامہٕ منز اَتھےیٲتی ژھٔنٛی تہٕ لارُن نہٕ کینٛہہ۔

اَتھ پھٔنٛڈ :- اَتھہٕ ستی ژیٛٹھ (دِیُن)۔ اَتھوٕ ستی لایہ لاے (کرٕنی)۔ دوگٕمن تہٕ مُکن پٮ۪ٹھ (واتُن)

اَتھ پھٔنٛڈٕنی :- (اوزار وبرٕ ھے آسنہٕ کنی) اَتھوٕ ستی مُشکل کام کرٕنی۔ سو کام کرٕنی یٖیمہٕ ستی اَتھ ژھٔنٛن۔

اَتھ پھہور :- ۱۔ اَتھہٕ نہٕ نرم آسُن۔ اَتھس گنٛڈی ہوی آسٕنی۔ ۲۔ (ورگہٕ پاٹھی) سُہ یَس ژۄرِ ہُند عادتھ آسہٕ۔ سُہ یَس ژۄرِ کُناسہٕ۔ یَس نوٚٹھس ژونگ آسہٕ دزان۔ یَس ژۄر پوٚ آسہٕ۔

اَتھ پھہر بر :- اَتھ پھہور آسُن۔ ژۄر پوٚ۔ ژۄرِ کُن آسُن۔ ژۄرِ ہُند عادتھ آسُن۔ نوٚٹھس ژونگ دزان آسُن۔

اَتھ پھالوٕنی :- کام کری کری اَتھ خراب گژھنی (کرٕنی) تہٕ لارُن نہٕ کینٛہہ تہٕ۔ جکھی جکھی تہٕ نہٕ کینٛہہ حاصل یُن۔

اَتھ پھٔری شر :- ۱۔ اَتھ پھُہر آسن۔ ۲۔ پٲنٛسس کیٚت کوٚنٛڈ آسُن۔ ۳۔ اَتھ وُچھن آسُن (گریسن)

اَتھ پھٔریٖش :- ۱۔ اَتھ پھُہر۔ یَس اَتھ پھہری آسن۔ ۲۔ کوٚنٛڈ۔ مُچھ ژہَن وول۔ کوٚنجوٗس۔ ۳۔ اَتھ وُچھن۔ یَس بیٚیس پٮ۪ٹھ اَتھ وٕتھی وٕتھی گژھن۔

اَتھ پھٔسراوُن :- کُنہٕ مالس منز ہینہٕ یُن۔ کُنہٕ اَکس کامہٕ منز بنٛد گژھنہٕ ستی بیا کھ کام نہٕ کرِتھ ہیکُن یا تمہٕ باپتھ نہٕ موکُل آسُن، تیٚتھ آوُر گژھُن زِ کلہٕ

پھرٕنس روزِنہٕ وار۔

اَتھِ پھٕلی:- لوٕکٹ تہٕ لٲٹھ اَتھِ۔ ٹاپھرِ سان تہِ یوان وننہٕ

اتھٕ پھِرُن:- واپس لاینہِ ووتھُن۔

اَتھِ پھِروُن:- اَتھ ہَن ڈالنی۔ مایہ سان اَتھ ٕستی سارُن۔ لولہٕ سان پھَش پھَش دیُن۔

اَتھٕ پھیرِتھ گرٕ ھنی:- یمن پٹھ دارٕ مدار آسہِ تِم پھیرِتھ گرٕ ھنی۔ یِیسی مَدتھ بیترِ آسہِ کوٚرمُت تِسی نہٕ اُچھن منز روزُن۔ پنہٕ نبن نہٕ اُچھن منز آب روزُن۔ میتھرٕ شیتھرٕ سپدُنی۔

اَتھٕ پھیرِنی:- ا۔ اَتھن کوو گرٕ ھن (لگنہٕ یا غش بیترِ پنہٕ ٕستی) اَتھن چونکھر گرٕ ھُن۔ ۲۔ پنہٕ نبن نہٕ اُچھن منز آب روزُن۔ میتھرٕ شیتھرٕ سپدُنی۔ اَتھٕ پھیرِتھ گرٕ ھنی۔

اَتھٕ پھیش:- ا۔ اتھٕ ٕستی نُہناوُن۔ اتھٕ ٕستی پھَش دیُن۔ اَتھٕ ٕستی وتھراوُن۔ اَتھٕ ٕستی ڈُوُن۔ ۲۔ اَتھک ماچھرُن لیوٚتھ نین۔ اَتھٕ ٕستی لیوٚنی دِنی۔

اَتھٕ پھیشنی:- افسوٗس کھیوٚن۔ سَخ پشتاوُن۔ اَتھن ژٕلی ہیٚنی۔ اَتھٕ موٚرِنی۔

اَتھٕ پھرٕ وٗست، اَتھٕ پھرٕ وٗژ:- ا۔ یَسُندٕ اَتھٕ رُت نیرِ۔ سُہ یُس یِیتھی کارس اَتھ لاگہِ تَتھی شوٗب یییہ۔ یَسُندس اَتھس برکتھ آسہِ۔ ۲۔ یَسُندس اَتھس شفا آسہِ۔

اَتھٕ پھرٕ یژر:- ا۔ اَتھِچ باگوٲنی۔ پھرٕ یژٕ اَتھ

آسنی۔ تِتھی اَتھٕ آسنی زِ یِیتھی کارس لاگی زِ تِتھی یییہ شوٗب۔ ۲۔ اَتھن ہُند شفا۔

اَتھ پھیار:- ا۔ اَتھٕ منزی رَس دوٗد بیترِ کڈُن۔ ۲۔ اَتھٕ ٕستی مُنی کڈٕنی۔

اَتھٕ پھیُر:- ا۔ اَتھٕ ٕستی گنزراونس منز غلطی۔ ۲۔ اکہِ اَتھک چیز بیترِ دوٗیمس اَتھس تارُن۔ (تھکنہٕ بیترِ وزِ) اَتھٕ بدلُن۔

اَتھٕ تنگ:- اَتھٕ ژھوٚر آسُن۔ اَتھس منز نہٕ کینہہ آسُن۔ خرچس کیُت نہٕ کھلہٕ ڈُلہٕ پٲنسہٕ آسُن۔ چنٛدٕ چھوٚن آسُن۔ غریٖبی آسنی۔

اَتھٕ تُرِن:- ا۔ سَرد اَتھٕ۔ ۲۔ مایہ روٗس، چھولُمت۔ ہوٚندر۔ ۳۔ اَتھٕ شُہُل؟ (گریٖرسن)

اَتھٕ تُرنیار، اَتھٕ ترٕنبر:- ا۔ ہُندرِیر۔ مایہ ہُند اَباد، چھولُمت آسُن۔ ۲۔ اَتھس ہُند شیجار (گریٖرسن)۔ اَتھٕ شُہُل آسُن۔

اَتھٕ ترٕتھ:- صائی۔ چوکس منز بانہٕ بیترِ وتھراونک پلو۔

اَتھٕ تُلِتھ دیُن:- ا۔ بےروک پٲٹھی دیُن۔ پٹھ کِنہٕ دیُن۔ ۲۔ کُنہِ چیز کہِ ڈیر پٹھ کانٛسہِ موٗتھ کھنڈٕ تُلِتھ دِنی۔

اَتھٕ تُلُن:- ا۔ اَتھٕ تھوٚدتھوٚن۔ ۲۔ وُژھ کرُن۔ مِ: تُل سأجَل جَل اَتھٕ۔ ۳۔ ٹھاکہ کرنہٕ باپتھ اَتھٕ ہیوٚرٕ کُن کرُن (گریٖرسن) مِ: یِیتھے بتہٕ برونٛہہ کُن اوٚنھکھ تیتھے تُل تِموسارٕ وے اَتھٕ۔

اَتھ تول:- اَتھٕ ستی وَزن کرُن۔ اَتھٕ ستی وَزنُک اندازٕ لگاوُن۔ اَتھٕ ستی دَر کرُن۔

اَتھ ترٛاوُن:- ۱۔ یلہٕ ترٛاوُن۔ یلہٕ ژھنُن۔ آزاد کرُن، گرٛھنہٕ دِین۔ ۲۔ کُنہٕ مالس یا کامہِ اَتھ ژھنُن، منزٕ اژُن۔

اَتھ ترٛوٗش:- اَتھ ژٕھن۔ یُس لاینہٕ باپتھ اَتھ ژٕھی ژٕھی گژھِہ۔

اَتھ ترٛوو:- یُس اَتھ وۄتھ آسہِ۔ یُس اَتھ یلہٕ آسہِ۔ (لۄکن خاراتھ دِنہٕ باپتھ یا خرچ کرنہٕ باپتھ) بخشائیش دِنہٕ وِزِ یُس نہٕ پتھ برونٛہہ وُچھ۔

اَتھ ترٛوٗشر:- اَتھ ژٕھنیار۔ ژٕنڈ چاردِنس پتھ تیار۔

اَتھ تھر:- ۱۔ اَتھ نٹُنی۔ اَچھ تھرتھرٕ۔ راشہٕ۔ ۲۔ ہمتھ نہٕ آسنہٕ کِنی اَتھ نٹُن۔ ۳۔ گوناہ یا پاپھ کرنہٕ وِزِ اَتھن نٹھ اژُنی۔

اَتھ تھاٗنٛتھر:- یُس اَتھ تھاٗنٛتھران آسن۔ یُس اَتہ نٹان آسن (چھاٗر آسنہٕ کِنی، خوف آسنہٕ کِنی)

اَتھ تھاٗنٛتھر بر:- اَچھ بانٛبر۔

اَتھ تھُر:- اَتھٕ ستی بناوُن (کرٛالہٕ سُند ژرٛیچہ پیٹھ کھارنہٕ رۄستُے یا قالبہٕ ورٲیی)۔ بانہٕ، پوتُل بیترِ اَتھٕ ستی یوت بناوُن۔

اَتھ تھُرٕ نی:- (ہرکران) اَتھ گلہٕ ناوٕنی۔

اَتھ تھُرُن، اَتھ تھُر بر:- اَتھٕ ستی میژِ یو بانہٕ بیترِ بناوُن تُگُن۔

اَتھ ٹوکھ:- اَتھ دَب۔ ٹینڈی دَب۔ ٹینڈ بوٕستی دَباوُن۔

اَتھ ٹونگرن:- اَتھ چونکھرُن۔ اَتھس کوو گرٛھن (ترٕ بیترٕ ستی)۔

اَتھ ٹیوٚنڈ:- اَتھ چہ اوٚنگجہ ہُند برٛوٚنٹھُم حِصہٕ۔ اَتھچہِ اوٚنگجہ ہُند پیٹھُم گنڈ یتھ پیٹھ نم آسان چھُ۔

اَتھ ٹھیکُن:- ۱۔ اَتھس نہٕ نٹھ اژٕنی۔ اَتھ سیوٚد روزُن۔ (زٲوِج کٲم کرنس پیٹھ)

۲۔ اَتھ دَرُن، اَتھ سِدَن (کینٛہہ ہیچھنہٕ باپتھ)

اَتھ جتھ:- اَتھس آمٕتی گنٛزِ وال۔

اَتھ جٕژل:- یُس اَتھس گنٛزِ وال آسن۔ یُس اَتھس والہٕ گنٛبر آسہِ۔

اَتھ جوٗرِتھ:- گٔلی زٕ گنٛڈِتھ۔

اَتھ چار:- اَتھُک دَباو۔ اَتھُک زور۔

اَتھ چیر:- اَتھکُ سخ دَباو۔ اَتھُک چار۔ اَتھٕ ستی زورٕ دَبٲوِتھ سرٛیٛہہ کڈُن۔ اَتھ دَبٲوِتھ ترٛ مادٕ، شیر بیترٕ کڈُن۔

اَتھ چونکھرُن:- ترٕ بیترٕ ستی اَتھس کوو گرٛھن۔ اَتھس وایِہُن۔ اَتھ کاورُن۔ اَتھ ژمٹُن۔

اَتھ چھکھ:- اَتھٕ ستی چھکُن، اَتھٕ ستی پرٛتھ طرفہٕ وَہراوُن اَتھٕ ستی بَرتھ دِیُن۔ بیوٚل بیترٕ۔

اَتھ چھلُن:- ۱۔ اَتھ پٹھرُن۔ اَتھ پانہٕ ستی صاف کرُن۔ اَتھس پونٛی بیترٕ ترٲوِتھ مُل ماچھر ٹلُن۔

۲۔ (ورگیہ بٲٹھی) ووٚمید ترٛاوٕنی۔ برانٛتھ نہٕ روزٕنی۔

اَتھِ چھائی :- پرٕنہٕ یا شُپہِ بیتر بدل اَتھہٕ ستی یوت چھانُن ۔ ژھٹھ دِتھ زالو منٛزی کڈُن (ژھوٹھ الگ کرنہٕ باپتھ)

اَتھِ چھکھ :- اَتھِ پٮ۪ٹھٕ ژھمرٕ یا اَتھہٕ ستی دِژمرٕ چھکھ ۔

اَتھِ چھوٗل تہٕ میٖتُرٕت ژوٗل :- مَطلب دژاوِ ژنہٕ کانٛہہ تہٕ بہٕ نہٕ کانٛہہ ۔ م: کھبتھ چتھ تہٕ لکو ۔

اَتھِ چھوٚن :- ۱۔ یَس ژھری اَتھہٕ آسَن ۔ یَس اَتھِ چھٔنی آسَن ۔ یَس نہٕ اَتھن منٛز کینٛہہ آسہِ ۔ یَس نہٕ کینٛہہ آسہِ ۔ مُفلِس ۔ واوِلد ۔

۲۔ خالی اَتھو، کینٛہہ اَنہٕ ورأیی ۔ م: اَتھِ چھٔنی ۔

اَتھِ چھونٛپ :- ۱۔ اوٚنگجن تہٕ ۂرِس منٛز باگ اَتھک پٮ۪ٹھیم حصہٕ ۔ ۲۔ اَتھہٕ ستی گلہٕ (کرُن) ۔

اَتھِ چھومبہٕ :- ۱۔ اَتھو ستی موٗرُن (کُسیرِ ژلنہٕ باپتھ دانہِ وانہٕ) ۔ ۲۔ اَتھو ستی کانٛہہ ژیٹھن، دَگن ۔ اڈٕ مور کرُن ۔ وَرِگہٕ اَتھو ستی دِنتھ ترٛاوُن ۔

اَتھِ چھونبر :- اَتھٕچ تنٛگی ۔ ژھری اَتھہٕ آسنی ۔ اَتھن منٛز نہٕ پأنسہٕ آسُن ۔ اَتھہٕ ژھوٚٹ آسُن ۔

اَتھِ دَرُن :- ۱۔ اَتھس ہأل گژھنی ۔ کامہِ کارس منٛز اَتھہٕ سدُن ۔ ہأل گرِتھ کانٛہہ کأم ٹھیکھ کرٕنی تگٕنی ۔ لیکھنس کرنس کیٚت اَتھہٕ ٹھیکرُن ۔

۲۔ کأنسہِ لایٔنس پٮ۪ٹھ ہلُن ۔

اَتھِ دَگ :- ۱۔ اَتھہٕ ستی دَگُن ۔ اَتھہٕ ستی ژیٹُن یا ناڈُن ۔

۲۔ اَتھس دادِچ دَگ ۔ اَتھس دادٕ ستی لگُن ۔

اَتھِ دارُوٗن :- یَس مَنگنہٕ باپتھ اَتھہٕ دارنس ہأل آسہِ ۔ یَس اَتھہٕ آسہِ داران ۔ تیٚمی مَنگنَس پٮ۪ٹھ آسہِ تھوٚومُت، بِچھُوٗن ۔

اَتھِ دارُن :- کانٛہہ چیز رَٹنہٕ باپتھ اَتھہٕ کڈُن ۔ منٛگُن، منٛگنَس روزُن ۔ بِچھُن ۔

اَتھِ ڈٕرُن :- اَتھس ہأل کرٕنی ۔ تھَپہٕ یا ژوٗرِ بیتر پٮ۪ٹھ تیار روزُن، ہلُن ۔

اَتھِ دٕج :- وازٕ سنٛز صأفی ۔

اَتھِ دٕچھِنبر :- ۱۔ اَتھہٕ دٕچھُن آسُن ۔ اَتھہٕ تُلنَس تیار آسُن ۔ لایہٕ نَس پٮ۪ٹھ تیار آسُن ۔ ۲۔ اَتھہٕ ژوٗ تربر (گریرسن) ۔

اَتھِ دٕچھُن :- ۱۔ یَس بیٚین پٮ۪ٹھ اَتھہٕ دٕچھی دٕچھی آسَن گژھان ۔ ۲۔ اَتھہٕ پھُٹہر ۔ یُس اَتھہٕ آسہِ ماران ۔ یَس اَتھہٕ پوٚ آسہِ (گریرسن) ۔ ۳۔ اَتھہٕ ژوٗ تُر (گریرسن)

اَتھِ دِنُن :- ۱۔ اَتھہٕ ستی پلوٗس بیتر گرِد کڈٕنی ۔

۲۔ اَتھہٕ پٮ۪ٹھ یا اَتھہٕ منٛز کینٛہہ دِنتھ ترٛاونٕچ کأم ۔

اَتھِ دِنُن :- ۱۔ اَتھہٕ زورٕ ہلاونہٕ ستی کٕنٛہ گرِد بیترِ ہٹاوٕنی ۔ زورٕ سان ہلاوِتھ اَتھہٕ صاف کرُن ۔ ۲۔ اَتھن بُمبر ہوی پٔنی ۔ اَتھہٕ تہٕ تہٕ لاگُن ۔

اَتھِ دوٗنی :- اَتھو ستی دوٗنُن ۔ اَتھو ستی مُژراوی مُژراوی ترٛاوُن (پھمب بیتر) اَتھو ستی صاف کرُن، اَتھو ستی کتہٕ نَس لایق یا پلون

برنس لایق بناوُن۔

اَتھِ دۆر:- ۱۔ یَس ڈَری تہٕ مضبوٗط اَتھ آسن۔ ۲۔ یَس کٲری گر اَتھ آسہِ۔ ۳۔ یَس لایَنس پتھ اَتھِ دَریوٗمت آسہِ۔ اَتھِ ڈیچھن۔

اَتھ دِین:- ۱۔ اَتھٕ ستی مَدَتھ کرُن۔ ہَلہٕ کرُن۔ کانٛہہ گوٚب چیز بیترِ تھوٚد تُلنس منٛز بییَس پکرُن۔ اَتھ روٗٹ کرُن۔ ۲۔ اَتھ مارُن۔ ژوٗرِ ہیتھ ژلُن۔

اَتھِ ڈَکھ:- ۱۔ ڈَکھر اونہٕ باپتھ کانٛہہ چیز مثلن لوٗر بیتر ۲۔ کُنہِ چیزس اَتھک ڈوٗکھ (تھوٗن)۔

اَتھ ڈلُن:- ۱۔ اَتھ اور یور گژھُن۔ تھپھ نیرِتھ گژھنی۔ ۲۔ کامہِ اَنٛدر رنہٕ اَتھِ ڈَنٛجہٕ روزُن۔ اَتھِ ڈنٛجہٕ نہٕ روزنہٕ۔ کُنی کاٛم ہیٚج گژھنی۔

اَتھ ڈالُن:- ۱۔ مایہِ سان پیٹھی کُنی اَتھ پھِر ناوُن۔ پھَشہِ ہَن پھَشہِ ہَن دِنی۔ ۲۔ اَتھٕ ستی شیرُن۔ ۳۔ اَتھ پھِرِتھ دوود گ ژلراوُن۔ ۴۔ کاٛم نہٕ وارٕ پاٗٹھی کرنہٕ دِنی۔ کامہِ منٛز وَتھ راوٕرنی۔

اَتھِ ڈکھرُن:- پینہٕ نِشہِ بچنہٕ باپتھ اَتھ دِین۔ اَتھٕ ستی ڈوٗکھ دِین۔

اَتھ رٹُن:- ۱۔ اَتھس تھپھ کرٕنی۔ اَتھ روٗٹ کرُن۔ مَدَتھ کرُن۔ ۲۔ بچاوُن، سر پرستی کرٕنی۔ ۳۔ کُنہِ کامہِ نِشہِ رُکاوُن۔ ٹھاکھ کرُن۔ ۴۔ اَتھ پتھ تھوٗن۔ ۵۔ (روٗد کران یا نوٗن وِزِ) اَکھاہ کس اَتھس تھپھ کرِتھ روزُن۔

اَتھِ رَنٛد:- چھانہٕ سُنٛد اَکھ اوزار۔ زِ تھپہٕ کرِتھ اَکھ رَنٛدٕ یمہِ ستی زیٚچھن پچن تہٕ کرٕہن بیترِ برٕچھ تُلان۔

اَتھِ رَنٛگنی:- ۱۔ اَتھن رَنٛگ کرُن۔ ۲۔ رَنٛگہٕ ستی اَتھِ ووزلاوٕنی۔ ۳۔ کانٛہہ کاٛم اَڈٕرنی۔ ۴۔ بیٚچھِ نس پیٹھ دَرُن۔ ۵۔ کُنہِ ناکارٕ کامہِ پیٹھ دَرُن۔

اَتھِ راوٕرُن:- ۱۔ اَتھ کھوٗٹھ گژھُن یا ژھینُن۔ ۲۔ کٲری گر اَتھ نہٕ روزُن۔ اَتھ ڈلُن۔ ۳۔ اَتھ منٛز راوُن، اَستھ راوُن۔

اَتھ راوُن، اَتھ راوٕرُن:- ۱۔ اَتھ منٛز ترٲوِتھ ژھنُن۔ ۲۔ اَتھ کھوٗٹھ کرُن۔ ۳۔ ہونَر راوٕرنی۔ کسب راوٕرُن۔

اَتھ رٲچھ:- وَتہِ ہُنٛد ستی وول۔ تَس یوان وَننہٕ یُس رٲچھ کرنہٕ باپتھ سفرس بیترِ منٛز ستی ییہٕ تُلنہٕ۔

اَتھ رُو:- اَتھٕ ستی تھل کرٕنی۔ اَتھٕ ستی نِہالی کرٕنی۔ اَتھٕ ستی رُوُن۔ اَتھٕ ستی وَوُن۔ (گُل بیترِ)۔

اَتھ روٗزِتھ گژھنی:- ۱۔ کانٛہہ کاٛم بیترِ کران کران اَتھ روٗٹہٕ گژھنی۔ ۲۔ بأ گران بأ گران اَتھ تھوٗن۔ ۳۔ تژھ حالتھ گژھنی زِ اتھے ووتھن نہٕ۔

اَتھ روٗٹ:- مَدَتھ، حاجتہٕ وِزِ اَکار بکار یُن۔ سَر پرستی، اَتھ پیٹھ تھوٗن۔

اَتھ روٗن:- ٹُنٛڈ یَس اَتھ کھوٗٹھ زٕ آسہِ۔ اَتھو روٗس۔

اَتھ زَدَل:- یَس اَتھس زوٗدآسہِ۔ یُس پزنہٕ پیٹھی خرچاوان آسہِ۔ یَس نہٕ پأنسہٕ روزِ۔

اَتھ زَہَر :- اَتھَن ہُنٛد زَہر۔ اَتھک مُشِک یا گُمہٕ بیترِ ییمہٕ سٟتؠ کُنہٕ کَس پھٲئپھلَنَس پٮ۪ٹھ اَثر پیٚیہٕ۔

اَتھ زٕ ٹھٔرُن :- ا۔ اَتھ نبر واہراوُن۔ ۲۔ بیٚیہِ سُنٛد مال بے جا پٲٹھؠ اَتھَس منٛز اُنُن۔ ۳۔ لایِنہٕ خٲطرٕ اَتھ تُلُن۔ ۴۔ پَزٕنہٕ پٮ۪ٹھؠ بخشاَئے شہٕ کرٕنہٕ۔

اَتھ زِیر:- اَتھہٕ سٟتؠ دَکہٕ۔ اَتھہٕ سٟتؠ کٲنٛسہِ ہَس یا حبس دِیُن۔

اَتھ زٕ :- دوٚشوَے اَتھ۔ زٕ اَتھ۔ م: اَتھ زٕ گرٕ ھن صاف آسنؠ۔

اَتھ زٕل:- ا۔ اَتھس لوٚگُمت کھِہہ۔ کشنہٕ یا دادٕ بیترٕ سٟتؠ اَتھس لوٚگُمت زٔخم۔ ۲۔ اَتھہٕ سٟتؠ دِیُتمُت کھِہہ۔

اَتھ زوٚد:- اَتھَس گوٚداسُن۔ پَزٕنہٕ پٮ۪ٹھؠ خرچُن۔ بے حِساب خرچُن۔ پَزٕنہٕ پٮ۪ٹھؠ خرچُن سَبہٕ پوٗنسہٕ ٹوٗنٛچ وبَژ ھے۔

اَتھ زور:- ا۔ اَتھچ ہکتھ۔ اَتھَن ہنٛز ہکتھ۔
۲۔ آسنٛک زور، آسنٛک دَگہٕ دَگہٕ۔

اَتھ زول:- ا۔ اَتھ چَن دون اوٗنگجن منٛز باگچ جاے۔
۲۔ اَتھہٕ سٟتؠ زول دِنٛچ کٲم یا اوٗنگجو سٟتؠ سارُن۔

اَتھ زٕچھر :- ا۔ زٕ ٹھؠ اَتھ آسنؠ۔ ۲۔ اَتھ واہراوُن (کینٛہہ پانس کُن کرٕنہٕ باپتھ یا بیٚیس پٮ۪ٹھوٗلی کرنہٕ باپتھ)۔ ۳۔ بیٚیس لایِنہٕ باپتھ اَتھ زٕ ٹھراوُن۔ کھُلہٕ ڈُلہٕ پٲٹھؠ خَرٕچ پَزٕنہٕ پٮ۪ٹھؠ خرٕچ۔

اَتھ زیوٗٹھ:- ا۔ یَس زیوٗٹھ اَتھ آسہٕ۔ ۲۔ یَس اَتھ وٕتھ آسہٕ۔ پَزٕنہٕ پٮ۪ٹھؠ خَرچُن ووٗل۔ کھُلہٕ ڈُلہٕ خَرٕچن ووٗل۔ یُس بیٚیس لایِنہٕ خٲطرٕ تیار آسہٕ۔ اَتھ دٕچھُن۔ یَس بیٚیس پٮ۪ٹھ اَتھ دٕ ٹھؠ دٕ ٹھؠ آسَن گرٕ ھان۔

اَتھ ژٕپُل:- ا۔ یُس اَتھَن ژٕپؠ آسہٕ ہوان۔ ۲۔ یُس کٲنٛسہِ کٲم کرنہٕ خٲطرٕ اَتھ کڈُونے ژٕوٗپ پیٚیہٕ۔ یُس کٲنٛسہِ ہنٛزِ کامہِ گوڈٕ پٮ۪ٹھے ٹھوٗنٛٹھ اَنہٕ۔ یُس نہٕ بیٚیس کٲم کرنَس گوڈٕ پٮ۪ٹھے اَتھ وَتھ دِیہٕ۔

اَتھ ژاپُن :- ا۔ اَتھَس ژٕوٗپ ہیوٚن۔ ۲۔ وَرگہٕ اَتھ ہوٚرٕنؠ۔ ہٕژٕ ژاپٕنؠ۔ گُلؠ موٚرٕنؠ۔ ۳۔ افسوس کھیوٚن۔ ۴۔ کٲنٛسہِ ہنٛزِ کامہِ منٛز ٹھوٗنٛٹھ اَنٕنؠ۔ کٲنٛسہِ کانٛہہ کٲم کرنَس منٛز اَتھ وَتھ دِنؠ (گرٕ ریٚن)۔

اَتھ ژال:- ا۔ منٛز اَتھک یا ماوِ ہُنٛد سَنبر۔ ۲۔ تیوٗتاہ یوٗت منٛز اَتھَس واتہٕ۔

اَتھ ژالُن:- کٲنٛسہِ ہنٛدِ زورک تاب اَنُن۔ کٲنٛسہِ ہُنٛد تژٕ دشر بَرداش کرُن۔ کٲنٛسہِ ہنٛزٕ پٮ۪ٹھوٗلی تَل دَرُن۔

اَتھ ژانُن:- ا۔ کُنہِ کھژٕ ییٚیہ ویٚیہ منٛز اَتھ ژٕھنُن۔
۲۔ بیٚیہ سٕنٛزِ کامہِ منٛز زنگ ژٕھنٕنؠ بیٚیہ سٕنٛدِس کامہِ کارَس منٛز دَخل دِیُن۔ ۳۔ کانٛہہ چیز منٛز کڈُن۔ خیانتھ کرٕنؠ۔

اَتھ ژٕ ٹتھ (لیکھتھ دِیُن):- لیکھتھ دِیُن۔ یتھ نہٕ پوٗت پھیرنَس یا ییب کرنَس وار آسہٕ۔

اَتھ ژٕنڈ:- ا۔ اَتھہٕ سٟتؠ ٹاس دِیُن۔ اَتھہٕ سٟتؠ لایُن۔

۲۔اَتھس ٹاس یِن۔اَتھس ژٔنڈ یِنۍ۔

اَتھِ ژۆتُر:- یَس کامہِ کیُت رُت اَتھ آسہِ۔یَس اَتھِ ژۆتُر ژۆتُر ووتھ۔جان کأری گر۔ہونرمَند۔ کأم زانَن وول۔

اَتھِ ژۆترِ بر:- کامہِ کارَس کیُت رُت اَتھ آسُن۔ ژۆتُر اَتھ آسُن۔ ہونَر مَندی۔ جان کأری گری۔اَتھچ پھُرتی۔

اَتھ ژۆٹ ا:- یَس اَتھ ژھیوٗنمُت آسہِ۔یَس اَتھ ژٹنہِ آسہِ آمُت۔۲۔یُس اوزار(سامانہِ) نہَ آسنہِ کنۍ کأم ہیکہِ نہٕ کرِتھ۔یَس اوزارن ہنٛز وبٛژھے پیٖیہِ۔

اَتھ ژۆٹ ۲:- ۱۔صِرف اَتھہٕ ستۍ کرِہنٛز ژۆٹ (چکلہِ بیلنہِ بیترِ ستۍ نہٕ)۔۲۔ پننہِ اَتھہٕ زیوٗنمُت۔اَتھچ زِی۔ مُحنتچ کمأے۔

اَتھ ژیٹھ:- اَتھہٕ ستۍ ژیٹن یادوگ دیُن (موٗہلہِ یا ژھوٹہِ ورأے) اَتھوٕ ستۍ کانہہ دگُن یا ژیٹُن۔ اَتھوٕ ستۍ ماردیُن۔

اَتھ ژبل:- اَتھہٕ ستۍ ژبلُن۔ اَتھہٕ ستۍ ژبل دِتھ تھوٗن۔ اَتھہٕ ستۍ سُٹُن (کینٛہہ کُنہِ بانس یا ٹھیلس بیترِ منٛز)

اَتھ ژٹھ:- اَتھہٕ ستۍ ژھٹُن۔اَتھہٕ ستۍ ژٹھ کڈنۍ،(شُپہ بیترِ ستۍ نہٕ)۔

اَتھ ژھربر:- اَتھ چھونبر۔نادأری۔اَتھِ نہٕ کینٛہہ آسُن۔اَتھس منٛز نہٕ پوٗنسہٕ ٹوٗنک آسُن۔وقتہٕ وِزِنہٕ پوٗنسہٕ آسُن۔

اَتھ ژھَل:- اَتھہٕ یئنٛدر۔اَتھہٕ جَنٛدر۔اَتھچ کَل یا مِشین۔توریا قُلف بیترِ یتھ منٛزرنہٕ باپتھ ژھَل آسہِ،کُنٛز پیٚیس نہٕ لاگنۍ۔

اَتھ ژھر:- وٕہر تھہ تہٕ ووٕ گنۍ کرِ نٛڈ۔

اَتھ ژھانٛڈ:- اَتھہٕ ستۍ سارِتھ وُچھُن۔اَتھہٕ ستۍ وُچھُن۔

اَتھ ژھُنُن:- ۱۔کُنہِ منٛز اَتھ والُن یا ترٛاوُن۔ ۲۔ورگہ پننہِ نس اَتھس منٛز نیُن۔ پانس تَل اَنُن۔۳۔دخل دیُن۔زنگ ژھنۍ۔

اَتھ ژھوٚٹ:- ۱۔یَس لوکٕٹ اَتھ آسُن۔۲۔ورگہِ کوٗنڈ۔کوٗنجوٗس۔

اَتھ ژھوٚٹ تہٕ زیوٗ زیوٗٹھ:- ۱۔یُس وَنہِ سبٹھاہ تہٕ کرِکم۔یُس اَتھوسوٚت تہٕ کتھو تیز آسہِ،یُس دِیہِ کم تہٕ تھیکہِ سبٹھاہ۔ ۲۔یُس لِکہِ تھوٗکے یا ژارتہٕ پوشہِ نہٕ۔

اَتھ ژھوٚر:- یَس ژھری اَتھ آسُن۔نبدور۔اَتھ چھوٚن۔یُس نہٕ وقتہٕ کأری پأنسہٕ نیرِ۔یَس نہٕ اَتھس منٛز پوٗنسہٕ ٹوٗنک آسہِ۔

اَتھ ژھوچر:- اَتھ ژھوٚٹ آسُن۔کوٗنڈ آسُن۔ صوٗرتھ نہٕ آسنہِ کنۍ کہے خرچتھ ہکُن۔

اَتھ سَگ:- اَتھہٕ ستۍ سَگ دیُن۔اَتھہٕ ستۍ گلبن بیترِ پوٗنۍ دیُن (کُنہِ بانہٕ بیترِ ستۍ نہٕ)۔

اَتھِ ساریُن:- ا۔اَتھِ ستی سۆمبرتھ اَنُن۔اَتھِ ستی اکہِ جایہِ ژُلتھ بیٚیِس جایہِ ترٛاوُن۔اَتھِ ستی اکہِ جایہِ پیٹھہِ بیٚیِس جایہِ واتناوُن۔ ۲۔اَتھِ ستی سأرِتھ وُچھُن۔اَتھِ پھِر وَنہِ ستی وُچھُن۔

اَتھِ سأر:- ا۔اَتھِ لاکھ۔اَتھِ ستی سۆمبرتھ۔اَتھِ ستی اکہِ جایہِ ژُلتھ بیٚیِس جایہِ ترٛاوُن۔ ۲۔اَتھِ ستی سأرِتھ وُچھُن۔اَتھِ پھِر وَنہِ ستی وُچھُن۔

اَتھِ ستھِن:- ا۔اُتھی۔اَتھہِ کہِ مَدتہِ ستی۔اَتھہِ کہِ زُری یہِ۔ ۲۔اَتھہِ لأرِگتھ۔اَتھِ لاگنہِ ستی۔

اَتھِ ستی:- اُتھی۔اَتھِ لأرِگتھ۔اَتھِ لاگنہِ ستی۔

اَتھِ سوو:- ا۔آسَن وول۔صۆرِژ وول۔یَس اَتھس منٛز پوٚنسہِ ٹۆنگ آسہِ۔ ۲۔یَس اَتھ وۆتھ آسہِ۔یُس پانہِ اَستھ بُستھ بیٚین تہِ دِوان آسہِ۔

اَتھِ سیٚبز:- ا۔اَتھس نہِ نُنبر آسُن۔وَرگہِ: یُتھ اَتھس نہ سوادآسہِ۔رَنہِ نَس منٛز اَچھ بےٚ مَزگی۔جان نہ رَنُن تگُن۔ ۲۔تیُتھ اَتھِ ییمہِ تلہ نہِ سوندرتہِ رِژ کأم نیٚر۔

اَتھِ سبزر:-(ل۔م): اَتھِ سیوٚد آسُن۔ا۔اَتھِ ستی کینٛہہ سیوٚد کرُن۔اَتھِ ستی کینٛہہ سُبزر راوُن۔

اَتھِ سیٚوٚن:- ا۔(ل۔م): یَسندِس اَتھس نُنبر آسہِ نہِ، تہِ گوٚزِ اَتھِ ستی رَنہِ ہتس آسبس نہ سواد۔ ۲۔ورگہِ پأٹھی: یَسنزِ کامہِ کانٛہہ خاص صِفتا آسہِ نہِ۔یَسنزِ کامہِ کانٛہہ خاص شوٗب آسہِ نہِ۔

اَتھِ شَر:- ازأنِس اَندر غلطی گژھنی۔بےٚ خبری اَنٛدرٕ اَتُر گژھُن۔

اَتھِ شَلکھ:- اَتھِ ستی لایُن۔کَتھو ستی یوت نہِ اَتھو ستی سیٚز راوُن۔م: کَتھِ شَلکھ۔

اَتھِ شِہُل:- ا۔یَسندِ اَتھِ شیٚہجار ولتہِ،موکھ واتہِ،راحت واتہِ۔ ۲۔یَس اَتھس شفا آسہِ۔ ۳۔یَسندِ اَتھِ جأنی ییہِ۔

اَتھِ شوٚد:- صاف اَتھِ وول۔یَسنز کأم صاف آسہِ۔

اَتھِ شوزَر:- اَتھِ صاف آسُن۔ اَتھِ پاکھ،پوٚتر آسُن۔اَتھِ کامہِ ہنٛز صَفأیی۔

اَتھِ شیٚہجار:- شِہُل اَتھِ آسُن۔اَتھک شَفا۔اَتھک رِژر۔کامہِ بَرکَتھ نیرٕنی۔یَتھ اَتھِ ژھنی زِ سو کأم کھسنی (گُلی وَنس یا مورہِ اَنٛچار بَرنس رُت پھَل نیرُن۔

اَتھِ شیٚہلاوُن:- سختی وِزِ پکرُن،راحت واتناوُن۔سوکھ دیُن۔

اَتھِ شیٚہلُن:- ا۔اَتھک پھکھ (گاڈ واڈ پٹھر اونہِ ستی) م: ژِمہِ لاگ اَتھ اَتھہِ ژےٚ چھےٚ گاڈ پٹھر مژ اَتھ لارِچون اَتھِ شیٚہلُن۔ ۲۔کامہِ منٛز کانٛہہِ پکرُن۔کأنسہِ ہُندِ اَتھِ روٗٹ۔

اَتھِ شرٛاکھ:- مازٕ نکراونچ شرٛاکھ (اَتھ مُقابلہ چھےٚ کھشہِ شرٛاکھ ییمہِ ستی کھشی یوت کران چھِ)

اَتھِ صاف:- ا۔یَس صاف اَتھِ آسُن۔ ۲۔یُس

صاف کاٗم کرٲن آسہٕ۔ یِسنٕزِ کامہٕ نہٕ نوٗقص
آسہٕ۔ یِسنٕز کاٗم بےٚ داغ آسہٕ۔ ۳۔ یُس نہٕ
ژوٗر آسہٕ، یَس نہٕ اَتھ پوٚ آسہٕ۔

اَتھ کڈُن:- ۱۔ اَتھ کُنہِ منٛزٕ نیٚبر کڈُن۔ ۲۔ اَتھ ءستی
کاٗم پوٗر کرٕنۍ (خاص کٔرِتھ کانٛہہ زٲوِج کاٗم)
۳۔ عَملہِ منٛزٕ اُنٛن، وَرتاوَس اَندر اَنُن۔

اَتھ کرٕنۍ:- ۱۔ یَلہٕ ترٛاوٕنۍ۔ ۲۔ قبضہٕ اَندرٕ ترٛاوٕنۍ۔
۳۔ اَڈلیوٗک کرُن۔ چھٹہٕ کرٕنۍ، چھوٗٹہٕ کرٕنۍ
(کانٛہہ بُرژیاواٗلی وینۍ)

اَتھ کرُن:- ۱۔ یَلہٕ ترٛاوُن۔ اَتھ منٛزٕ ترٛاوُن۔ گرٛشھنہٕ
دیُن۔ ۲۔ اَتھ ہاوُن، اَتھ تُلُن۔ اَتھو ءستی لایہٕ
لاے کرٕنۍ۔

اَتھ کانٛبر:- ۱۔ اَتھَس ماٗنٛثھُن ہیٚو گومُت آسُن۔
۲۔ بےٚ باش اَتھ آسُن، اَچھ بےٚ رَبطی، کوکور
اَتھ آسُن۔ ۳۔ اَتھَس لانٛج آسُن۔ کاٗم نہٕ
وارٕج آسٕنۍ۔ اَتھک ٹوٹُن۔ کامہِ کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ
کھٕرِیُن۔ ۴۔ ژوٗر، زاٗر۔

اَتھ کاٗیُر:- یَس اَتھَن ہکبَتھ آسہٕ نہٕ یَسنٛدِ اَتھ نہٕ
کاٗم نیٚرِ۔ آلژۍ۔

اَتھ کاٗدرٕنۍ:- اَتھَن چوٗنٛگُھر گوٚھن۔ اَتھَن ٹونٛگُر
گوٚھن۔ اَتھَن کوٗد گوٚھن۔

اَتھ کاٗوربر:- اَتھَن ہُنٛد چوٗنٛگُھر۔ اَتھ واے۔

اَتھ کوٗن:- ۱۔ یِسنٕز کاٗم نہٕ صاف آسہٕ۔ یِسنٕز کامہٕ نہٕ
شوٗب نیٚرِ۔ یَس کامہٕ کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ پھٔش
ییہٕ۔ ۲۔ ژوٗر ژٹُل۔

اَتھ کرٕہنٛزٕ تہٕ بُتھ سفید:- جان بُتھ گونٛہگار۔ مُ:
گبہٕ بُتھ رامہٕ ہوٗن۔

اَتھ ءکرٕہنٛی گرٛٔشنۍ:- ۱۔ کارٕگری کٔری اَتھَن مَلٕے
یوت لارُن تہٕ وٚتھ نہٕ کینٛہہ یُن۔ محنت کٔرِتھ
نہٕ مُجرٲہی۔ ۲۔ دیا رورتاوٕنۍ تہٕ لارُن نہٕ کینٛہہ۔

اَتھ کھٔنڈرَن:- (ل۔م): اَتھہٕ ءستی کھنٛجہ کرنہٕ۔
ورگہٕ: اَتھہٕ ءستی چَھلہٕ پَھلہٕ کرنہٕ، نوقصان
کرُن۔ کانٛہہ چیز کھوٹھ کرُن۔

اَتھ کھور، اَتھ کھور:- اَتھہٕ تہٕ کھور۔ ورگہٕ: نُرزَنگ۔

اَتھ کھور پھٔکنۍ:- اَتھ کھور ژھینٛتھ پیٚنۍ۔ کاٗم کرنہٕ
ءستی اَتھ کھور تھٔکنۍ۔ سَخ محنت پیٚنۍ۔ ورگہٕ: کاٗم
کٔرِتھ نہٕ وٚتھ۔

اَتھ کھور لگُن:- اَتھ کھور لگنۍ۔ ۱۔ بال بَچھ لگُن۔
۲۔ نُرزَنگ بکار ءستنۍ۔

اَتھ کھور وَہرٕنۍ:- ۱۔ کھٕلہٕ ڈُلہٕ وٕتھتھ بہتھ ہکُن۔
آرامَس منٛز آسُن۔ ۲۔ رُکاوَٹ ورٲے
آسُن۔ (ورگہٕ پاٗٹھی) یِہُنٛد خوف آسہٕ تم تَل
کٔرِتھ بےٚ پھرُک پاٗٹھی زندگی گُذارٕنۍ۔

اَتھ کھرٛاو:- ژورٕنگی سُند اَتھ بییہٕ اَکہٕ قِسمُچ کھرٛاو
یوٚس ژورٕنگی پکنہٕ وِزِ اَتھو ءستی ڈٕکھ اوان چھہٕ۔

اَتھ کھیٚاوُن:- بیٚیس کینٛہہ دِتھ تَس بییہٕ تہٕ بییہٕ مٕنگنٕچ

ہاَل کرٕنی یا اَتھ پتھ ہلراوُن کانٛسہِ پلزنہٕ ستی تَس اَتھِ تیٚتھ زٕ رَولد ناوُن یتھ سُہ گرٕ گرٕ پتے روزِ۔ کانٛسہِ کُنٛج ژاپھ ژائنۍ یتھ سُہ پتہٕ اَگادِ گژھِ۔

اَتھِ کھیوٗن:- ا۔ اَتھس ژوٗپ ہیوٗن۔ پننہِ اَتھہٕ ستی کھیوٗن۔ (گژ ریسن)

اَتھ کھیٚنۍ:- افسوٗس کرُن۔

اَتھ گژھُن:- ا۔ اَتھِ اَندر نیرُن۔ اَکِ ہِنٛد قبضہِ منٛز نیرتھ دوٚیمہِ ہِنٛدس اَتھس تل لگُن۔ ۲۔ آزاد سپدُن۔ یلہٕ گژھن۔ وقتس آسنے بچہِ زیوٗن۔ ناٹھ پیاو گژھُن۔

اَتھ گنٛڈ:- ا۔ اَتھس گنٛڈ ہیوٚتمُت۔ ۲۔ اَتھس پتھ کھوٚتمُت پھٹُل ہیوٚہ۔ ۳۔ (رَزِ ستی گنٛڈ کرنہٕ بدلہٕ) اَتھہٕ ستی پھٹچہِ ہُنٛد گوٚل وُلتھ مُلتھ رَٹُن۔

اَتھ گاڑی:- سو گاڑی یوسہٕ اَتھہٕ ستی چلاوان چھےٚ۔ اَتھ ریڑ۔ سو گاڑی یتھ منٛز باغوان تہٕ واتل بیتر مَل تہٕ میٚژ بیتر ساران چھےٚ۔

اَتھ گاٹرٕ:- ا۔ یلہٕ گاٹرٕ۔ ۲۔ سوٗ یس (زنانہِ یا چار وٲلیس) اَڈلیوٗک آسہِ گوٚمُت، چھوٚٹہٕ گاٹرٕ۔ سو یس ناٹھ پیاو آسہِ گوٚمُت۔ ۳۔ تہٕ یہ نہٕ ووٚنی پانس تام آسہِ، یتھ پتھ نہٕ کانٛہہ زور آسہِ۔ یتھ پتھ نہٕ کینٛہہ چلہِ۔ مِ: یہ بُڈی تون اَتھ گاٹرٕ کتھا۔

اَتھ گوٚمُت:- ا۔ اَتھ منٛز دژامُت۔ یلہٕ گوٚمُت۔

پننہِ اَتھہٕ منٛز نیرتھ بیٚیس اَتھہٕ لوٚگمُت۔ ۲۔ باز نیرتھ گوٚمُت۔ اَتھہٕ تلہٕ دژامُت۔ ۳۔ پانس تام نہٕ روٗدمُت۔ نافرمانبردار۔ نہٕ بوزن ہار۔

اَتھ گرٛٹہٕ:- سُہ گرٛٹہٕ یُس اَتھہٕ ستی چلاوان چھےٚ (پان گرٛٹہٕ نہٕ)

اَتھ لاگُن:- ا۔ کُنہِ ستی یا کُنہِ پتھ اَتھہٕ تھوٗن۔ اَتھہٕ ستی کُنہِ چھِہ دِنۍ۔ ۲۔ کانٛہہ کام تُلنۍ۔ کانٛہہ کام کرٕنۍ ہینٛۍ۔ ۳۔ اَتھ ژٕھنُن۔ دَخل دیُن۔ منٛز اَژُن۔

اَتھ لوٗر:- سو لوٗر یوسہٕ ہینۍ بَرتھ ووٗریینہٕ منٛز چھُ تھاوان۔

اَتھ لوٗن:- اَتھس لیوٗنۍ دِنۍ۔ اَتھ ژٕہُن۔ کھبتھ کرِتھ پتہٕ مزٕ باپتھ اوٚنگجن پھیش دیُن۔

اَتھ مَشُن:- کانٛسہِ کُسب بیترِ مشتھ گژھُن۔ بڑٕ ٹھم ہش ہوٚنرنہٕ روزٕنۍ۔

اَتھ مَلیُن:- یَس مالہِ اَتھہٕ آسَن۔ یَس اَتھن مَل آسہِ، مَل کتی اَتھہٕ وول۔

اَتھہٕ مملُن، اَتھہٕ مومُلُن:- اَتھہٕ نبتہٕ سوتھ گژھن، اَتھس نبتہٕ سوتھ گژھنہٕ ستی ترٕسی ہوی لگنۍ۔

اَتھ مبنٛزر:- اَتھ موٚنڈ آسُن۔ اَتھہٕ سوٚت ووٚتھُن۔ اَتھہٕ بےٚ کار آسُن، اَتھس دود آسُن یا اَتھ کھوٚٹھ آسُن۔

اَتھ مارُن:- ا۔ اَتھہٕ ستی ٹاس دیُن، لایُن۔ ۲۔ غبن کرُن۔ ژوٗرِ ژھیپہٕ کینٛہہ نیُن یا تل دیُن۔ ناجایز پاٹھۍ کینٛہہ پانس کُن کرُن۔ ۳۔ اَنہِ

گٹہٕ یا کھٹِتھ رٗوزتھ ہٕتھی یار ہٕتھ حملہٕ کرُن : (گریرِن)۔

اَتھ ماَنڈ :- اَتھہٕ سٍتی ماَنڈُن۔ اَتھہٕ سٍتی اَڈرُن۔ (اوٹ یازبن بیترٕ)

اَتھ میٹھ :- ا۔ سوٗزٕنی یَس اَتھَن موٚد رِیرآسہِ۔ سو یٚسندِس اَتھس مِچھر آسہِ۔ سو یٚسندِس چیٖزس سوادیہِ۔ میوٗٹھ تہٕ مزٕدار رَنٛن واجنۍ۔

اَتھ مُہُن ، اَتھ مُہتھ نٟین :- اَتھہٕ منٛز تھپھ دِتھ نٟین۔ اَتھہٕ منٛز موٗرِتھ نٟین۔

اَتھ موٗر :- سولورِتلم یوس پٛچ کاَم دِوان چھُ یا چھانٹہٕ بدَل چھِ اَتھس کھٹتھ تھوان۔ اَتھس کَبتھ ہیٛرٕمژ لورِتلم۔ رَژھازٕ ہٹھ تہٕ زاَوِج گلٛچ لاَوانڈ۔

اَتھ موٗرَن ا :- ا۔ اَتھہٕ سٍتی زورٕ پھَش پھَش دِتھ مکایہ وَچھوتہٕ ہیمو بیترٕ منٛز دانہٕ اَلگ کرٕنی ، اَتھہٕ سٍتی چھوٗلِن ، پٕچھتھ دانہٕ اَلگ اَلگ کرٕنی۔

۲۔ اَتھہٕ چہٕ گکھرِ سٍتی اناجہٕ پھلٕبن دِبل تُلُن۔

اَتھ موٗرَن ۲ :- ا۔ اَتھس وٗتھنی دِنی۔ ۲۔ اَتھہٕ سٍتی وٗتھنی دِنی (خاص کرِتھ کینٛہہ اَتھِ منٛز نہٕ باپتھ)

اَتھ موٗرٕن :- ا۔ اَتھہٕ مَلُن۔ افسوٗس کھیٛون۔ پشتاوُن۔ ۲۔ اَتھہٕ وٗتھَن۔ اَتھس وٗتھَن دِنی۔ ۳۔ تٕچھ آسنہٕ کِنۍ اَتھس زورٕ پھَش دیٛن۔

اَتھ موچر :- ا۔ اَتھہٕ وتٕچھر۔ اَتھہٕ پوچھر۔ موٚٹ اَتھ آسُن۔ ۲۔ اَتھکہٕ موچرٕ۔ اَتھس یوتاموٚٹ۔

اَتھ موٗنجر :- اَتھہٕ منٛزر۔ اَتھہٕ منٛزر۔ اَتھہٕ سوٗژر۔

اَتھہٕ مِچھر :- اَتھہٕ میوٗٹھ آسُن ، اَتھہٕ سٍتی میوٗٹھ کھبن یا مزٕدار کھبن بناوُن تگُن ، جان رسوے کرٕنی تگٕنی۔

اَتھہٕ میٖن ، اَتھہٕ میٖژ :- اَتھہٕ سٍتی میٖنُن۔ اَتھہٕ سٍتی پاوِ پاوِ میٖژ ہیٚوٚن۔

اَتھہٕ مٟیل :- جاَنی یارَز۔ سَخ یارَز۔ اصٕل دوٗستی۔ پانہٕ وِنی کُنٕے آسُن۔

اَتھہٕ میوٗٹھ :- ا۔ سُہ یَس اَتھَن موٚد رِیرآسہِ۔ سُہ یٚسندِس اَتھس مِچھر آسہِ۔ سُہ یٚسندِس رٕنی مِتس چیٖزس مزٕ یِیہِ۔ میوٗٹھ تہٕ مزٕدار رَنٛن وول۔ ۲۔ سُہ لیس سونہٕ ہٕنٛدی گٕلی آسَن۔ یُس جان پاٹھی زاَوِج کاَم ہیکہٕ کرِتھ۔

اَتھہٕ نَم :- اَتھہٕ چہٕ اوٗنگجہٕ ہُنٛد نَم۔

اَتھہٕ نیرُن :- پَنٕنہٕ اَتھہٕ کرُن۔ پٕنٕنہٕ اَتھہٕ کڈُن یا موکلاوُن۔ کانٛہہ کاَم پنٕنہٕ اَتھہٕ کڈٕنہٕ تٕنی یا موکلاونہٕ تٕنی۔

اَتھہٕ نٕنٛد ، اَتھہٕ نٕنٛد :- دانہٕ کَس گوڈٕرِ وِس منٛز بون نٕمتھ اَتھو سٍتی کٕچھ بیترٕ کڈِتھ نٟین۔ اَتھہٕ سٍتی دانبس کٕچھ بیترٕ کڈُن تہٕ مُسٕتھ بناوُن۔

اَتھہٕ وٹُن :- ا۔ اَتھہٕ بَنٛد کرُن۔ ۲۔ اَتھہٕ پتھ رٹُن ، کُنہٕ کامہِ منٛز پوٗت ہیٚوٚن یا لوٗب روزُن۔ ۳۔ اَتھہٕ نہٕ دوٗتھ تھوُن۔ دیٛن بَنٛد کرُن۔ پوٗنسہٕ بَنٛد کرُن۔ فضوٗل خرچی نہٕ کرٕنی۔

اَتھہٕ وَر :- اَتھہٕ وٗتھنی۔ اَتھہٕ سٍتی وٗتھَن۔ اَتھہٕ سٍتی وٗتھَن

دِنی۔

اَتھِ وَژھر :- اَتھ وۆتھ آسُن ۔ وَرگہ فیاضی۔

اَتھِ وَشِف :- وُچھان وُچھان اَتھِ ستی کانٛہہ اَثر یا نوقصان گژھُن ۔ الغایہ اَتھ شَر۔

اَتھِ وَہارُن :- ا۔ اَتھ مۆڑُن۔ ۲۔ اَتھِ بۆنٛہہ کُن کڈُن ۔ نوِ نوِ کامہِ پَنہٕ نِس اَتھس منٛز نِنہٕ ۔ اَتھ زٕ ٹھراوُن۔ پٔتھ طرفہٕ دٔخل دِتھ یۆت پلہِ تیۆت پانٛس تل کرُن۔ کۆژھ رٹُن ہیوٚن۔

اَتھ واس :- ا۔ اَتھ میٚل۔ اَتھس منٛز اَتھ تھوُن۔ ۲۔ لگنس پیٹھ مہرینہِ تہٕ مہرازٕ سُند اَکھ أکی سُند بن اَتھن منٛز اَتھ دِنی ۔ ۳۔ اَکھ أکی سُند بن اَتھن تھپھ کرٕنی (نژنس تہٕ ہیکٹ بیترِ کرنس منٛز) ۴۔ سمت ۔ مِلٕرار ۔ اِتفاق۔

اَتھ واس روزُن :- ا۔ اَتھ میٚل پوشُن ۔ پانہٕ وأنی مِلٕرار پوشُن ۔ اِکہِ وَٹہِ روزُن ۔ پانٛنیار پوشُن ۔ دۆستی یا میٚترٕت مۆجوٗد روزُن۔ ۲۔ بأژن دون نہٕ ژھین گژھن، جُدا أیی نہٕ گژھنی۔

اَتھ واس کرُن :- ا۔ اَتھس منٛز اَتھ دیُن۔ ۲۔ اَتھ مِلناوُنی، بأج بٔٹھ کرُن۔ کُنہِ کامہِ پیٹھ سُمت کرُن۔ ۳۔ لگنس پیٹھ مہرینہِ مہرازٕ سُند اَکھ أکی سُند بن اَتھن منٛز اَتھ دِنِچ رٕتھ پأنی۔

اَتھ واسہٕ :- دارِ منٛز یا دَروازٕ چ تھپھ۔

اَتھ والُن :- کھینہٕ بانٛس منٛز اَتھ تراوُن، کھیوٚن ہیوٚن۔

اَتھ وایُن :- ا۔ اَتھ چلاوُن۔ ۲۔ اَتھِ ژٕ چھُن ہٕنُن۔ ۳۔ لڑأے کرٕنی ۔ ۴۔ اَتھِ ستی ناو چلاوٕنی (کھورِ وورِ ستی نہٕ)۔

اَتھ وٕتر :- (ل۔ م) : اَتھ وَرق ۔ ا۔ اَتھِ چیری۔ ۲۔ دٔستی رٕسید۔ حِساب کِتھ لیکھتھ یاداش۔

اَتھ وُٹھی وُٹھی :- اَتھِ ستی پٔنٛس یا رٕزِ وُٹھن دِنی ۔ وَردیُن

اَتھ وُٹھُن :- کانٛسہِ اَتھس وَردیُن اَتھس یا ہٕژس وُٹھن دِنی ۔ اَتھ یاہوٚ ژمۆرُن۔

اَتھ وُژھ :- اَتھِ ژۆترِ ۔ کانٛہہ موکلاوٕنس منٛز ژٕلی ژٕلی اَتھ تُلُن ۔ جَل جَل کأم کۆٹ موکلاونہٕ خأطرٕ اَتھ تُلُن۔

اَتھ وُژھ :- اَتھِ ژۆترٕ۔ کُنہِ کامہِ بیترِ منٛز جَل جَل اَتھ تُلُن وول ۔ جَل جَل موکلاوَن وول۔

اَتھ وُشناوُن :- ا۔ اَتھس وُشنیر کرُن۔ اَتھس گرمی کرٕنی۔ ۲۔ بےٚ سُندِ دوکھِ ستی شیٚہلتھ پیٚنی۔

مِ: أکِس دَزان دأرتہٕ بیا کھوٗ شناوان اَتھِ۔

۳۔ فأیِد واتناوُن ۔ راحت واتناوُن۔ ۴۔ کۆژھ پلناوُن۔

اَتھ وۆتھ :- یَس اَتھ وۆتھ آسہِ ۔ یُس نہٕ کوٚنٛڈ آسہِ ۔ فیاض۔

اَتھ ووکھُر :- اَتھِ ستی ووکھُر کرُن۔ اَتھِ ستی پھیُر دیُن۔

اَتھ وبسرُن :- اَتھس نہٕ سور روزُن۔ اَتھس نہٕ حِس روزُن۔ اَتھ منٛز ک ؤسی پیوٚن۔

اَتھِ ہَجَر :- ا۔ ہُلی اَتھ آسٕنۍ۔ ۲۔ ورگہٕ: سیٚز کاٗم نہٕ تَگٕنۍ۔ کاٗم غلط گژھٕنۍ۔ ہَج کاٗم گژھٕنۍ۔

اَتھِ ہَن دِنۍ :- ا۔ ہَنا ہَنا اَتھ ژاُنُن۔ رَژھا رَژھا ہتھ ژُلُن۔ وارِ وارِ اَتھ مارُن ، پھِرُن۔
۲۔ کاُنسہِ کینژھہ تھوٚڑ دٕلُنس بیترِ منٛز مَدَتھ کرُن۔

اَتھِ ہارُن :- (زارس منٛز) باز ہارُن۔ بازنہٕ زیٚنُن۔

اَتھِ ہاوان گژھُن :- گژھنہِ وِزِ ژھٔری اَتھ تٔی تھوٚنی۔ کانٛہہ خاص کاٗم اَند واتناونے مَرُن۔ کینژھہ وَٹھتھ پَنہٕ روٗستُے مرُن۔ افسوٗس کھوان مرُن۔ ناکام نامُراد پاُٹھی مَرُن۔

اَتھِ ہاوُن :- ا۔ اَتھ وُچھنَس وأُلس برونٛہہ کنہِ اَتھ واہراوُن۔ ۲۔ بیٚیس پنُن طاقتھ۔ ہاوُن ، زور ہاوُنۍ ، دَند ہاوُنۍ۔ تراس بیٚہناوُن۔ ۳۔ اَتھ مُژرِتھ ہاوُن زِ کہنۍ چھُم نہٕ تہٕ نادار چھُس۔
۴۔ اَتھ منٛزٕ کِتاسہ پَتہٕ ہاوُنۍ۔

اَتھِ ہاوُن گو اَتھِ کھیاوُن :- اکہِ لٹہِ کاُنسہِ کینژھہ دیُٚن گوٚتَس تہٕ گرِ گرِ منٛگنُک شیٚر ژاُنُن تہٕ دُپتھ گو کاُنسے اکہِ لَٹہِ پکٕری زِ پَتہٕ چھُنہٕ سُہ تھَچھے ٹلان۔

اَتھِ ہَج :- سوٚیَس اَتھ ہُلی آسَن۔ سوٚیَس اَتھن کوٚس آسہِ۔ سوٚیَس کامہِ کارس لایق اَتھ آسَن نہٕ روٗدی تِتۍ۔ یَس کامہ لانٛج پیہِ۔ یوٚسہٕ کو کار کرنس، کوٚژوٚتر آسہِ۔

اَتھِ ہَنٛدِش :- زاُ وِیٚل پیوٗت گُرِتھ اَکھ لوٗکٹ چُمہٕ (کاٗری گرن تہٕ سوٗنرن بیترِ سوٗنہٕ روٗپہٕ پیٖٹھی ٹُلنس منٛز بکار یِوان)۔

اَتھِ ہشر :- ا۔ ہوی اَتھ آسٕنۍ۔ اَتھن منٛز ہشر آسُن۔
۲۔ کینژٕن ہُنٛد کامہِ کیٛت ہیٚوٗے اَتھ آسُن۔ کینژٕن ہنٛز کاٗم اَکھ أکِس ستۍ رَلٕنۍ۔ ۳۔ وقتہٕ وقتہٕ کرِ منٛزٕ کامہِ ہُنٛد سَمبر۔ کامہِ نہٕ کھسہِ وَس آسٕنۍ۔
۴۔ ہیٚوٗے دَستخط (دستخط) آسُن۔

اَتھِ ہتٕر :- یَس اَتھَس ہیٚتھر آسہِ۔

اَتھِ یاپُن :- ا۔ اَتھ پلُن۔ ۲۔ کینژھہ کرنَس پوٗشُن۔
۳۔ سوداجان پاُٹھی بٹُن۔

اَتھِ یار :- تیتی کالُک یار ییٚتِس کالس اَتھس منٛز روٗپے چھےٚ مَطلبُک یار۔ ناُنی یار۔

اَتھُک :- یہ اَتھَس کِیتھ آسہِ۔ یہ کاُنسہِ ہِنٛدِ أتھی کرنہٕ آمُت آسہِ۔

اَتھُک مَلہٕ :- (ل:م): اَتھَس کھوٚتمت مُلیٚن یا گَنٛدٕگی بیترِ۔ ا۔ سبٹھاہ موموٗلی کانٛہہ چیٖز تہٕ ییٚمہِ کہِ اَتھ نیرنہٕ کانٛہہ تہٕ افسوٗس سَپدِ نہٕ۔
۲۔ پنٕنہٕ زی منٛزٕ موموٗلی کم کاسہٕ کینژھہ۔ م: ژٔرے بوڑ موٚہنیو چھُکھ تَس تہٕ گژھِ اَتھُک مَلاہ کینژھہ دیُٚن۔ ۳۔ سبٹھاہ سَہَل کاٗم۔

اَتھُک ماز :- سُہ مازیُس اَتھَس آسہِ۔ ورگہٕ: سَخ زُوجان ژٔٹتھ زیٚوٗمُت پوٗنسہِ ٹوٗنک۔

أتھی ا :- اَتھِ ستۍ۔

أتھی أتھی :- ژۄ ترُ ژۄ ترُ ۔ وُلی وُلی ۔ جَل جَل ۔ یکدَم ۔

أتھی أتھی کرُن :- ا۔ ہلہٕ کرُن ۔ رٕلتھ کأم کۄٹ کرُن ۔ اِکہٕ وَٹہٕ کأم کار کرُن ۔ ۲۔ أکی ہِے کتھِ پتہٕ روزُن تہٕ تھپھ نہٕ تُلنی ۔

أتھی أتھی ئنُین :- ا۔ وُلی وُلی ئنُین ۔ جَل جَل ئنُین ۔ (گوٚب بور بیترِ) ۔ ۲۔ اَتھہٕ سأر لائنی ۔ اَتھہٕ پٹھہٕ اَتھس پلنأوِتھ ئنُین ۔

اَتھوٚل :- تھلنَے ۔ لَنجہِ ژَٹہٕ نَے ۔ باچھ کرنے (گُل بیتر)

اَتھلہِ کوتھلہِ :- بوکھچہ گرِتھ ، پینڈُل گرِتھ یا بوکھچکو پأتھی (اَتھو ستی تھوٚ دُتلن ، ئنُین یا اَنُن) ۔ وَرگہٕ یتھہٕ تتھہٕ ۔

اَتھ وَتھ :- [م ۔ موٗل : اَتھ وَتھ < س : ہستہٕ + پتھ] وارو بستار ۔

اَتھ وَتھ ہنی :- وارو بستاریُن ۔ کرُن تگُن ۔ بوٚ زمنز اَژُن ۔

اَٹل :- [م/ن ۔ موٗل : اَٹل < س : اَٹل ۔ < پراکرِت : اَ+ٹل] اویور نہٕ ڈلوُن ۔ أکی ہِے جایہ یا أکی ہِے حالژ منز روزُوُن ۔ پننہِ ہَنہٕ نہٕ پھیر تھ گژھوُن ۔

اَٹم بَم :- ن ۔ موٗل : اَٹم بَم ۔ < اَنگ : ایٹم بوم Atom Bomb] ۔ اکہٕ خطر ناکھ تہٕ طاقتور بمُک ناو یُس دوٚیمِس بڈِس جنگس منز گوڈنکہِ پھِرِ اِستمال آو کرنہٕ ۔

اَٹمی طاقت :- اَٹمک قوّ وَتھ ییمہٕ ستی کانہہ مشین بیترِ چلأوِتھ ہیکو زِ ۔

اَٹاٹھس کھارُن :- بےٚ یِزتھ کرُن ۔ ؤ کرو اٮ۪نی ۔

اَٹہٕ ، اَٹ :- اَٹھ لفظُک موٗل ۔ پھٹیوٚک نگھ ۔

اَٹہٕ :- یہ چھُ کینژن مَلہٕ مِش لفظَن گوڈ لگان ۔ ا۔ پھیکیُک ، م : اَٹہٕ رَز ۔ اَٹہٕ بور ۔ ۲۔ نگھَن پٹھ بور سارنچ رَز ۔ م : بوٗرس اَٹہٕ کرنہٕ ۔ ۳۔ پھیکہٕ پٹھچ وانکہٕ کُٹھر (گریرِن) ۔ ۴۔ ڈیٚنجہِ ہَر یُک دَرٕ سہٕ رَٹنہٕ باپتھ رَزٕ تہٕ یٕژھنے دوٕن رَزَن چھِ وَنان اَٹہٕ ہور ۔

اَٹس کھسُن :- ا۔ سوارِ باپتھ نگھس کھسُن ۔ ۲۔ زَرَ وَلدُن ۔ تھپھ گژھنی ۔ اَگادِ گژھُن ۔ م : گھرِ ہنزِ تام کھٕتی اَٹس ۔ ۳۔ بارِ پیوٚن ۔ م : یہِ کتھ گھرٕ اَنزِ منز اَسی اَٹس ۔

اَٹہٕ بار کھسُن :- ا۔ پھیکین پٹھ کھسُن ۔ بور ہیوٚہ کأنسہِ ہنزِ ہن نکھن پٹھ کھسُن ۔ پٕتی کنی سوارِ کھسُن ۔ ۲۔ کأنسہِ ہنزِ سُنز نَم لدُن ۔ نکھس کھسُن ۔ اَگادِ گژھُن ، (گزریرِن) ۔

اَٹہٕ بارِ ہیوٚن :- اَٹس پٹھ پکناوُن ۔ نکھن پٹھ تُلُن ۔ وَرگہٕ : مَٹہٕ ہیوٚن ، پیترِ اوُن ۔

اَٹہٕ بور :- ا۔ اَٹس کھوٚتمُت بور ۔ سُہ بور یا سامانہٕ بیترِ یُس پھیکِس پٹھ سار نہٕ ییہٕ ۔ ۲۔ بگأری ۔ م : اَٹہٕ بور ، کتھِ کنی واتناو گاٹھ ۔ (پرمانند)

اَٹہٕ پۄت :- سُہ شُر یُس نگھس پٹھ سوأری ییہٕ دِنہٕ ۔ اَکھ شُری گنڈُن ۔ م : اَٹہٕ پۄت مَٹہٕ پۄت

مابا ہیٚ دو۔

اَٹہٕ پۆر :- اَکھ شُری گَنڈُن یتھ منٛز شُری اَکھأ کِس اَٹَس کھسان چھِ۔ کھاسبن گَنڈُن۔

اَٹہٕ رَز ۱ :- سو رَز ییمہٕ ستی پھیکٕنبن ہُند بور گنڈنہٕ چھُ یِوان۔ سو رَز ییمہٕ ستی بور پھیکٕنبن پیٹھ تُلنہٕ چھُ یِوان۔

اَٹہٕ رَز ۲ :- پَن یا رَز بیترِ یتھ ڈیٚجہِ ہور کنو بون اَلوند چھُ آسان۔

اَٹہٕ کرُن :- اَٹَس کبتھ تُلُن۔ ہیمتہ سمُت کرُن۔

اَٹہٕ کرنہٕ :- ۱۔ پھیکٕنبن پیٹھ بور چیر گنڈُن۔ اَٹہٕ رَزٕ چارنہٕ۔ ۲۔ کومہٕ کرنہٕ۔

اَٹہٕ کانبن رَز کرٕنی :- (تنگ) چوپرُن۔ چارُن۔

اَٹہٕ گنڈ :- پھیکٕس پیٹھ رَزٕ ستی بارَس ہیوٗ تمت گنڈ۔

اَٹھ :- نکھ۔ پھیوٗک۔

اَٹھ دِنی۔ اَٹھ دیُن :- کامہ ہِلہٕ کرُن۔ کانہہ کام بیترِ اَند واتناوٕنی۔ کُنہ کامہِ کارَس نکھ دیُن۔ کانہہ کام پۆرٕ کرٕنی۔ کانہہ سخ کام بیترٕ اوٕنی، وتر اوٕنی۔

اَٹہٕ سٹہٕ :- مۆل: اَٹھ سٹھ > س: اَشٹہٕ + شَشٹہٕ۔ پیٹھی اوٗنُجہِ۔ اَندازَن۔ لگ بھگ پأٹھی

اَٹہٕ نیٚور :- نیٚور یا مَرگ یٚیتہِ اَٹہٕ گاسہٕ کھسہِ، یہٕ چھےٚ اَکھ بوٗٹی۔ دِپان چھِ اَمہِ ستی چھُ مَس گنان تہٕ نرم روزان۔

اَٹہٕ ہُری :- اَٹہٕ رَز۔

اَٹوٗٹ :- مۆل: اَٹوٗٹ > س: اَ + ترُٹہٕ]

نہٕ پھُٹوٗن۔ یُس نہٕ پھُٹتھ ہیکہِ۔ دۆر۔ دوہے پوشہِ وُن۔

اَٹلَس :- ن۔ مۆل: اَٹلَس > اَنگ: ایٹلس، > یوٗنأنی: ایٹلس۔ نقشہِ کتاب۔ سو کتاب یتھ اندر مُلکن ہِندی نقشہِ آسن۔

اَٹھ ۱ :- بُکہٕ (پانیُک وانیُک، رۄدُک بیتر)۔

پاں اَٹھ :- رَڑٕ۔ بُکہٕ۔ یُپ۔ (پانیُک بیترِ)۔

رَتہٕ اَٹھ :- رَتہٕ بُکہٕ۔ بگو بگو رَتھ نیرُن۔

رۄدٕ اَٹھ :- سبٹھاہ رۄد۔ رَزٕ ورَزو رۄد۔

اَٹھ ۲ :- ڈیٚجہِ ہَریُک درٛسہٕ۔ رَنٛچ رَز (سونہٕ سٕنٛز، روپہٕ سٕنٛز یا پَنٛچ)۔

اَٹہٕ پھۆل، ہَٹہٕ پھۆل :- نیترِ وِزِ زنانہٕ نألی ترٛ وومُت پَن۔ ہُٹَس گنڈِتھ سوٗنی پھۆل یا ٹکھ، یہٕ چھُ زنانن نیترُک نشانہٕ۔

اَٹہٕ کانٛہ :- اَٹن ہُند پَن نہٕ سۆم وُٹھتھ آسُن۔ اَٹن ہِندس پنٛس آمُت کھر یا کون۔

اَٹہٕ ہۆر :- اَٹہٕ جۆری۔ ڈیٚجہِ ہٕری کنٛن دون ہِندی زٕ اَٹھ۔ دون اَٹن ہِنٛز تٔلم جالار جۆری۔

اَٹھ ۳ :- ن۔ مۆل: اَٹ > س: اَٹہٕ / > س: ہَٹہٕ۔ اکھ بڑٕ ٹھہ لوگ یتیمیُک مانے بازر چھُ۔

اَٹِس ہِہُن :- ۱۔ بازرَس منٛز ہِہُن۔ وَتہِ پیٹھ ہِہُن۔ ۲۔ گانہہ وان ترٛاوُن۔ گأنی، پأتھیٚنی بُٹن۔ گانہہ

کار کرُن ۔ بازٕ اَری زَنانہٕ بَنُن ۔

اَٹہِ مَنز بانہٕ کھار پھُٹرٕ اوٕنی :- مَنز بازرس بانہٕ کھارِ پھُٹرٕ اِنی ۔ تہٕ دٕ پتھ گوکٲنسہٕ ہنٛدِس سرَس فاش کرُن ۔

اَٹہٕ مَنز :- ژوٗوت ۔ بازَر ۔ مَنز بازَر ۔

اَٹہٕ واز :- سُہ وازٕ یُس وہ ستَس پکہِ (اَٹھ دِیہ یا اَتُس کٔنتھ بأ گرَ نہ باپتھ بتہٕ سٔین سارِ) اَمأنی وازٕ ۔ دوہ موٗ زوٗر وازٕ ۔

اَٹہٕ ہار :- بازَر ۔ لؤکہٕ جسرٕ ۔ سو جاے یتہِ لؤکھ ژٕستھ آسن آمتی ۔

اَٹھ ۲ :- اَکھ پوٗت لوٗگ ، مَٹلن ۔ وٲنس = وٲنسٕٹھ ۔ رِش = رِشٹھ ۔

اَٹھوس :- ن ۔ مؤل : اُٹھاس < پرٛاکرت : اَ + ٹُچ چھَ ۔ م ُ: ہ : ٹھوسنا] ۔ ۱ ۔ نہ ٹھکُمت (کٔیٖل ، رَج تھَم بیترِ) ۔ ۲ ۔ پتھر نہٕ لوے مُت ، پتھر نہٕ برِتھ وُیتھُمت ، کُنہِ پیٹھ یا کُنہِ ستی نہٕ چھووُمت ۔

اَٹھوُوہ :- < س : اَشٹاوِ مَشتہِ ۔ وُہ تہٕ اَٹھ ۔ اَٹھِ پیٹھی وُہ ۔

اَٹھوُہیم :- ن ۔ مؤل : اَٹھوُہم < س : اَشٹاوِمَشتہٕ تَمہٕ ۔ تیچ یایس اَٹھوُہس پیٹھ وأری ییہِ ستووہس پتے آسہٕ وُن ۔

اُٹھکل :- م ۔ مؤل : اُٹھکل < ہ : اٹکل < س : اَرتھ ۔ کلن ۔ ۱ ۔ اَنمان ۔ اندازٕ ۔ ۲ ۔ کل ۔ گانٛگل ۔ پریشأنی ، (شوپرَ نے) ۔

اَٹھکاو :- ن ۔ مؤل : اَٹھکا < ہ : اَٹکاو] ہیٹھ ۔ رُکاوٹھ ۔ رَٹھ ۔ سہ سہ ۔ دَرِ دَرِ (کُنہِ کامہِ کارس منٛز)

اَثر :- ن ۔ مؤل : اَثر < ع : اَثر ۔ ۱ ۔ نِشانہٕ ۔ علامتھ ۔ نتیجہٕ ۔ ۲ ۔ تأثیر ۔ کانٛہہ کتھ بیترِ ترٛتھ گژھنی ۔

اَثر ترُن :- (کُنہِ چیزُک) تأثیر واتُن ۔ لاگ ترٛنی ۔

اَثر گژھُن :- ۱ ۔ کتھ ترٛنی ۔ دِلس پیٹھ اثر گژھُن ۔ (کُنہِ کتھِ ہُند) ۔ ۲ ۔ رَنگ رٹُن ۔ ۳ ۔ کارگر گژھُن (دَوا بیترِ) ۔

اَثاثہٕ :- ن ہ مؤل : اَثاث < ع : اثاثہَ < ع : اَثّ ۔ وُیژ پوژھ ۔ جاداد ۔ سمپتھ ۔

اثاثُل بیت :- ن ۔ مؤل : اثاثُل بیت < ع : ا< ثاث + اُل + بیت] گروٚتھ ۔

اَجر ۱ :- ن ۔ مؤل : اَجر < ک : اَڈ + یَر < س : اَردھ ۔ پوٗت لوٗگ ، یَر] ۔ ۱ ۔ اَڈ ڈٕے آسُن ۔ پوٚرٕ نہٕ آسُن ۔ ۲ ۔ اَڈ لیچر ۔ اَنگہٕ ہینبر ۔ اَربر نہٕ آسُن ۔

اَجر ۲ :- ن ۔ مؤل : اَجر < ع : اَجر]

رِژتہٕ نیک کامہِ ہنٛز موٗ زوٗری ، جان کامین ہُند پھَل تہٕ مُژ بیترِ ۔

اَجر زیٛنُن :- ثواب زیٛنُن ۔ رِژِ کامہِ ہُند مُولٕبُن ۔

اَجر لبُن :- رِژتہٕ جان کامہِ گرِتھ رُت پھَل لبُن ۔

اَجَل :- ن ۔ مؤل : اَجَل < ع : اَجَل ۔ موتھ ، یَم ، کال ۔

اَجَنٹ :- مؤل : اَجَنٹ < اَنگ : ایجَنٹ (Agent) موختار ۔ گُماشتہٕ ۔ وِزال ۔

اَجنٹی :- اَجنٹہِ سُند پیشہ، کأم کار۔

اَجنسی :-م۔مؤل: اَجنسی < اَنگ: ایجنسی (Agency)

کُنہِ فرمہِ ہُند نمایندٕ، دَفتر یا دُکان۔

اَجٹیشن :- م۔مؤل: اَجٹیشن < اَنگ : ایجٹیشن

(Agitation) شوٗرِش۔ کھلبلی ۔۲۔ اَدارَس

خلاف تحریک۔

اَجداد :-ن۔مؤل: اجداد <ع: اَجداد۔جد۔ پرٛأنؠ زِٕٹھی۔

اَجلاف :- مؤل: اَجلاف <ع: اَجلاف۔

کم ذاتھ۔بوٚنی مہ زأتھ ہندی۔

اَجناس :- مؤل: اَجناس <ع: اَجناس۔ قِسم وار

جِنس یا اَناج۔

اَجنبی :- مؤل: اَجنبی <ع: اَجنبی] غارزان۔ ازأنی۔

انزان۔

اَجنبی یتھ :- (ہتھ)۔ وو پرأز۔

اَجوہند، اَجوبن :- ن۔مؤل: اَجوہند/اجوبن <ہ:

اَجوان/اَجواین <س: یَوانی] جاوہند، اَکہِ

بوٗٹہِ ہُند ناو، یہِ چھےٚ بدہضمیہِ دَوا۔

اَجہل :-مؤل: اَجہل <ع: اَجہل۔سخ جاہِل، اَرچوک۔

اَچانک، اَچانکھ :- ہنگہِ تہِ منگہِ ۔بےٚ خبر پأٹھی۔

اَچانکن :- وُچھِو، اَچانک۔

اَچوو :- ن۔مؤل: اَچاو <: اَ+ چامتہٕ ۔سُہ وۄتھ

یَس وُنہٕ گاو دود آسنہٕ چَنہٕ دیٚتمُت۔ چاوٕنے

وۄتھ۔ اَچوو لفظُک ماد لفظ چھُ ''اَچاوٕ'' ییمیُک

مانہِ دود ہینے گاو چھُ۔

اَچکن :- ن۔مؤل: اَچکن <ہ/اُ: اَچکَن]

بنٛد گلہٕ کرِتھ اَکہِ قِسمُک زیوٗٹھ کوٹھ۔

اَچھا :- مؤل: اَچھا <س: اَچ چھَ]

(کُنہِ کتھِ پیٹھ یقرار کرنہٕ وِزِ وَنان) اِدکیا، مون،

جان گو، ٹھیکھ چھُ۔

اَچھِ دأر :-مؤل: اَچھِ دار < پرٛاکرِت: ؟ اَچھِ <س:

اَکشہِ + س: دارُک ۔] (کور یا زنانہٕ شکلہِ

بنَو مُت) شُری سُند گنٛدن تماشہِ۔ ورگہٕ : سو

یوٚسہٕ ہسوندر آسہِ ۔ م: اَچھِ دأرہِش زنانہٕ۔

اَچھِ دارِ پأتھر :- شُری باپار۔ ناتجربہٕ کأری ہُند

کار۔ دار دَجہِ پأتھر۔

اَچھر :- ییرِ ڈینگ لوکٹ أٹ یوس پرٛیتِس پیٹھ

کھاران چھِ۔

اَچھن ترٛے :- بٹن ہُند اَکھ بوٚڈ دوہ ، یہِ چھُ

آسان وَہکہٕ زُنہٕ پچھہِ ترٛییہِ دوہ۔

اَچھیٹھ، اُچھیٹھ :- م/ن۔مؤل: اَچھیٹ۔ <س:

اَکشہِ + ؟ اپرشیا + یوت لوٗگ: اِٹ]

اَزروٚنی لدٕ۔ یَس نہٕ ییٚ سُند خوش ییہِ۔ یسِنٛدِ وُچھنہٕ

نظر لگہِ۔

اَچھِ پوش :- مؤل ۔اُچھ پوش ۔ اَکہِ قِسمُک سفید

(رنگہٕ) پوش۔

اَچھِ وَل :- [ن۔مؤل: اَچھِ وَل <س: اَکشہ وَلہ]

گشیرِ منز اکھ جایہ ہُنٛد ناو۔ اَتھ چھِ اَچھ بَل تہٕ
وَنان۔ یہ چھُ سبٹھاہ۔ سوندرتہٕ موشُوٗ رعلاقہٕ۔

اَچھُر :- [ن۔ مؤل: اَچھُر <س: اَکشَر]۔ حرف۔
لیکھنہٕ پرٛنہٕ کِبن نِشانن ہُنٛد کانٛہہ کُن (اکأیی)

اَچھُر بوٗچھ :- یَس وارِیاہ پرٛنہٕ پیٚتہٕ تہٕ حَرُف
مَشِن۔ یُس لیکھنہٕ وِزِ لفظس غلط حرُف لیکھِ۔
یُس لیکھان لیکھان اَچھُر تراوِ۔

اَچھرِ پتھ اَچھرِ۔ حَرفہٕ حَرفہٕ

اَچھوٗل :- یہ نہٕ چھوٗلمُت آسہِ۔ چھلنے۔ مأنہِ۔

اَچھلہِ بُتھِ :- بُتھ اَتھِ چھلنے۔ اَتھِ بُتھ صاف کرنے۔
بُتھ چھلنہٕ برٛوٗنٹھے۔

اَچھون :- [ن۔ مؤل: اَچھان <پرٛاکرت: اَ+ چھنہٕ
<س: اَ+ سنٛہ]۔ ۱۔ یہ نہٕ چھونمُت آسہِ۔
چھانہٕ نَے۔ چھانہٕ وَرأے۔ پرٛی نہٕ بیترِ
کڈنے۔ ۲۔ موٗ بیترِ ولنہٕ باپتھ کُلس ڈٕنٛن دِنے۔
کُلِس مووالنے (لانٛز واٹز ہٕ ستی)۔ م: اَچھأنی۔

اَچھووا ۱:- مؤل: اَچھاو۔ <پرٛاکرت: اَ+ چھاوَنہٕ <
س: اَ+ چھاوَنہٕ، چھد۔ یہ نہٕ چھوومُت آسہِ۔
یہ نہٕ پھالوٗمُت آسہِ۔ یہ وَرتاونے آسہِ۔ یہ نہٕ
گہس آسہِ لوگمُت۔ نوٚوے (پلَو بیترِ)۔

اَچھوو ۲:- (بتہٕ بیترِ) یتھ چھاوِ آسہِ نہٕ آمُت۔ چھاوِ
انَنے، چھاوِینے۔ ٹھپکھ پأٹھی نہٕ روٗنمُت۔
دمہٕ پینے۔

اَحرام :- ن۔ مؤل: اَحرام <ع: اَحرام]سفید کفنٕ
یوس حأجی حج کِس موقس پیٹھ چھِ گنٛڈان۔

اَحکام :- ن۔ مؤل: اَحکام <ع: اَحکام۔ "حُکم"
لفظُک جمع۔ وارِیاہ حُکم۔

اَحمدی :- [مؤل: اَحمد <ع: اَحمدی]مُسلمانن اندر
اکھ مذہبی فِرقُک ناو۔

اَحمق :- مؤل: اَحمق <ع: اَحمق]چور۔ مُڈٕ۔

اَحمقانہٕ :- سُہ باج یَس کانٛہہ کأنسہِ بےعقل آسنہٕ کِنہ
ییہِ۔ چأری باج۔ سادٕ یا بیقل آسنہٕ کِنہ چیٚٹر۔

اَحمقاز :- چاربر۔ مُڈٕگی۔ بیقلأزی۔

اَحمقُل اراہٹ :- مُلٕہ چور۔ اِنتہأیی اَحمق۔

اَحوال :- (اوحال) ۔مؤل: اَحوال <ع: احوال،
حال، لفظُک جمع۔ پانَس پیٹھ گُذریوٗمُت یُس
بیٚیس باونہٕ ییہِ۔ پنُن گُذرُن یُس کأنسہِ وَننہٕ
ییہِ۔ حالات، واقات گُذرُن۔

اخبار :- ن۔ مؤل: اَخبار <ع: اَخبار۔ خبر، لفظُک
جمع]وقتہٕ وقتہٕ لُوکن منز خبر واتناونہٕ باپتھ کانٛہہ
پرٛچہ۔ نیوز پیپر، پیپر۔

اخبار نوٚیس :- خبر لیکھن وول۔ سُہ یُس اخبار
دفترس منز خبر لیکھنَس پیٹھ آسہِ۔ اڈیٹر۔

اَخبار نوٚیسی :- اَخبار لیکھنُک پیشہٕ، فَن۔ اڈیٹری۔

اخبأری :- یتھ اخبارس ستی توٚلق آسہِ۔ اخبارُک
یہ اَخبارس لگان آسہِ۔ م: اَخبأری کاغذ بیترِ۔

۲۔ اَخبارٕ کی خبر۔

اَخراجات ، اَخراجاتھ :- مؤل: اَخراجات <ع: اَخراجات۔ خرچہٕ خۆرُٛچ۔ لاگَت۔

اَخلاق :- ن۔ مؤل: اَخلاق <ع: اَخلاق۔ خُلق' لفظُک جمع] ووٚتھنٕک بیہنٕک تہٕ کتھ باتھ بیترِ۔ کرنُک تمیز۔ رِتی عادت۔

اخلاقی :- یہٕ اَخلاقہٕ موجوٗب شۆبہٕ۔ یتھ اخلاقس سٟتی تولُق آسہٕ۔

اَدب :- ن۔ مؤل: اَدب <ع، اَدب]۔

ا۔ رٕژ ووتھ بیٹھ۔ تٟمیز دار ووتھ بیٹھ۔ ووتھ بیٹھ منٛز پابندی۔ ۲۔ کانٛسہٕ ہُنٛد پاس۔ کانٛسہٕ ہُنٛد لحاظہٕ (خاص کٔرتھ زِٹھِی سُنٛد)۔ ۳۔ تھدِ پایکی لیکھ، ساہتیہ۔ لِٹریچر۔

اَدب دوست :- اَدبس سٟتی دِلچسپی تھوَن وول، یُس اَدبس سٟتی لگاوٕ آسہٕ۔

اَدب نواز :- اَدبس پلالہٕ کرَن وول۔

اَدِبیات (اَدبیاتھ) :- [مؤل: اَدبیات <ع: اَدِبیات]، اَدب، لفظُک جمع۔ ا۔ اَدبُک علمِ۔ ۲۔ اَدبی کتابہٕ، رِسالہٕ تہٕ اَدبی اَخبار بیترِ۔ لِٹریچر۔ اَدبی۔ اَدبُک۔ یتھ اَدبس سٟتی تعلق آسہٕ۔ مِ: اَز چھُ اَدبی بحث مُباحثہٕ۔

اَدل بَدل :- [ن۔ مؤل: اَدل بَدل <ع: بَدل] اکہِ بَدل بیاکھ۔ ۲۔ اورُک یور۔ مِ: پُلسن نش چلبس نہٕ اَدل بَدل وَنُن۔

اَدل بَدل دِیُن :- اَکِس چیزس بَدل بیاکھ چیز دِیُن۔ چیزس بَدلہٕ چیز دِیُن۔

اَدل بَدل وَنُن :- اَکہِ کتھِ بدلہٕ بیاکھ کتھ وَنٕنۍ۔ یہٕ نہٕ وَنُن شۆبہٕ تہٕ وَنُن۔ اورُک یور وَنُن۔

اَدل وَدل :- ا۔ بیمۆدی۔ بتھس اکہِ رَنگہٕ بیاکھ رَنگ گژھُن۔ ۲۔ پریشانی۔ بودراوِنی۔ ؤنہٕ وٕسنۍ۔

اَدَم :- ن۔ مؤل: اَدَم <س: اَدھمہ]
نٟوُژ۔ ؤسی پایہٕ۔ کمینہٕ۔ کم ذاتھ۔ اَنتہٕ ذاتھ۔

اَدا ا :- <س: اَدھ+آ۔] اہنۆ۔ اَو۔ (یہٕ چھُ تَس یوان وَننہٕ یُس رُتبس منٛز پانس کھۄتہٕ آسہٕ نہٕ)۔

اَدا ۲ :- ن/م۔ مؤل: اَدا <ع: اَدا]
ا۔ ہورُن۔ نکھہٕ والُن۔ ۲۔ کٔرتھ ہاوُن، پۆرٕ کٔرِتھ دِیُن۔ ۳۔ کرنُک طٔریقہٕ۔ ۴۔ سورُن، موکلُن۔ مِ: راتھ گٔیہٕ اَدایا آدا۔

اَدا کرُن :- ا۔ ہورُن (قرضہٕ بیترِ)۔ ۲۔ کانٛہہ کام پۆرٕ کرٕنۍ۔

اَدا ۳ :- م۔ مؤل: اَدا <ع: اَدا۔
ا۔ نازنٔخرٕ۔ اَنٛداز۔ چال۔ طٔریقہٕ۔ مِ: پرٛتھ کانٛسہٕ اَدا کارس چھےٚ پنٕنۍ خاص اَدا آسان۔ ۲۔ کانٛہہ کتھ باوَنُک طریقہٕ۔

اَدارٕ :- ن۔ مؤل: اَدارٕ <ع: اَدارۃ۔ کُنہٕ خاص مقصدِ باپتھ قایِم کرنہٕ آمُت کانٛہہ دفتر، محکمہٕ یا

اونجمن بیترٕ۔

اَداکار:۔ن۔موٗل: اَداکار <ع: ادا+ف، کار۔
پاٚٹھر چارَن وول۔ پاٚٹھرس، ڈرامہٕ ہس یا فِلمہِ بیترِ
منٛز کانٛسہِ کردارٕ سٕنٛد پاٹ کرن وول ایکٹر۔

اَداکاری:۔ ایکٹری۔ ایکٹِنگ۔ ایکٹِنگ کرنُک فن۔
اداکارٕ سٕنٛد پیشہٕ۔

ادائیگی:۔م۔موٗل: ادائیگی <ع: اَدا۔ یہِ کینٛژھا
ہوٗرن آسہِ۔ نگہِ وٕت ہوٗرت۔

اَدکاری:۔م/ن۔موٗل: اَدِکاری <س: اَدھکاری <
س: اَدھکارِن۔ یختیارٕ وول۔ افسر۔ حاکم

اِدِ:۔موٗل: اِدِ۔ <س: اَدھ
ا۔ پتہٕ۔ توٗپتہٕ۔ تیٚلہِ۔ اِدِ موکھ۔ اِدِ کٕنی۔ ۲۔ کینٛہہ
پرٕژھنہٕ باپتھ گوڈٕ لفظ، م۔ اِدِ کوٗت ۳۔
کینٛژن مِلہِ مِش لفظن ہنٛد آنکارٕ پاٚٹھی گوڈٕ
لفظ، اِدِ، م، اَدِساٚ، اِدِبا، اِدِ بٔنی، اِدِ حٕض اِدِ مہارا۔
تہٕ گو آہَن ساٚ، آہَن حٕض بیترٕ۔

اَدو:۔ اہنٛو۔ اِدِ۔

اَدے:۔ اہنٛی اِدِ (یہِ چھُ یوان تس وَننہٕ یوس نہٕ
رُتبس منٛز پانٛس کھٔسِتھ آسہِ)

اَداٚے:۔ یٚیلہِ کانٛہہ زٕنی دوٗر آسہِ تیٚلہِ چھِ آواز
زِیٹھر اونہٕ باپتھ 'اَدے' بدلہٕ اَداٚے وَنان۔

اِدِ ساٚ:۔ کُنہِ کتھِ بیترِ پتھ آنکار کرنہٕ وِزِ اَدبہٕ سان
وَنان۔

اِدِ کتہٕ:۔ بیٚیہِ کتہٕ۔ تتہٕ نے نہٕ کتہٕ۔

اِدِ کتہٕ سَنا:۔ تمہِ ساتہٕ یوان وَننہٕ یٚیلہِ زور دِتھ آسہِ
وَنُن 'اِدِ کتہٕ' تتہٕ نے تہٕ کتہٕ۔

اِدِ کر (سَنا):۔ تمہِ ساتہٕ یوان وَننہٕ یٚیلہِ زور دِتھ یا
واد گٔرتھ 'اِدِ کر' آسہِ وَنُن' تہٕ دٕپتھ گوڈٕنکس نے
تہٕ تیٚلہِ کمہِ ساتہٕ، تیٚلہِ کر یا تیٚلہِ کمہِ موقہٕ۔

اِدِ کو:۔ اِدِ کیاز۔ تمہِ کٕنی نے تہٕ بیٚیہِ کمہِ کٕنی۔ پتھ کوٗموکھ

اِدِ کاٚتیا:۔ تیتی نے تہٕ تیٚلہِ کاٚتیا۔ تیٚلہِ گٔژ۔

اِدِ کاٚتیا سَنا:۔ تمہِ ساتہٕ یوان وَننہٕ یٚیلہِ زور دِتھ یا واد
گٔرتھ آسہِ وَنُن 'اِدِ کاٚتیا' یا پتی نے تہٕ تیٚلہِ کتی۔

اِدِ کتی:۔ اِدِ کاٚتیا۔ اِدِ گٔژ۔

اِدِ کتیٚن:۔ تتہٕ نے تہٕ کوٗت لوٗ۔ تتہٕ نے تہٕ کتس کتھ موٗلس۔

اِدِ کتیٚن سُنا:۔ تمہِ ساتہٕ وَنان یٚیلہِ زور دِتھ آسہِ
وَنُن ''اِدِ کتیٚن''۔

اِدِ کُس:۔ سُہ نے تہٕ بیٚیہِ کُس سُے۔ سُے یوت۔

اِدِ گُس تہٕ اِدِ کس:۔ یہِ چھِ تمہِ ساتہٕ وَنان یٚیلہِ نہٕ
نزدیٖکی رِشتہٕ دار تہٕ پانہٕ وٕنی اَکھاٚ کس پکزن یا
رِشتہٕ مانَن۔ تہٕ دٕپتھ گوزِ یٚیلہِ نہٕ یم اَکھاٚ کٕ
سٕندی چھِ تیٚلہِ گُس کُسٕنٛد چھُ۔

اِدِ کُس سَنا:۔ بیٚیہِ تیا کانٛہہ۔ سُے تہٕ بیٚیہِ نہٕ کانٛہہ۔
سُے تہٕ بے۔

اِدِ کوٗت:۔ بیٚیہِ کوٗت۔ پتھ کُن کوٗت، تیوٗتے تہٕ
بے۔ تیوٗتے یوت۔

اَدِ کوٚت :- تیٚلہِ کتھ جایہِ ۔ توٚت نَے تہٕ کوٚت ۔
ییٚہِ کور ۔ توتےٚ ییٚہِ نہٕ کُن ۔

اَدِ کوٚت کُن :- تیٚلہِ کتھ طرفس ۔ تیٚلہِ کور ۔ تیٚلہِ
کپاٗرِ ۔ توٗرِ تہٕ ییٚہِ کوٚت ۔

اَدِ کوتا :- پتھ کُن کوتا ۔ تیٚلہِ کوتا ۔ تیوٗتےٚ یوتا ۔
یوٗت نَے تہٕ تیٚلہِ کوٗت ۔

اَدِ کوتاہ سَنا :- تمہِ ساتہٕ ونان ییٚلہِ زور دِتھ وَنُن
آسہِ اَدِ کوتاہ ۔

اَدِ کور :- تیٚلہِ کوٚت کُن ۔ تیٚلہِ کمہِ طرفہٕ ۔ تیٚلہِ
کپاٗرِ توٗرِ ۔

اَدِ کورِ کنہِ :- تیٚلہِ کمہِ پاسہٕ ۔ تیٚلہِ کمہِ طرفہٕ پیٹھٕ ۔
پتھ کُن کمہِ جایہِ پیٹھ ۔ پتھ کپاٗرِ ۔ وَرگہٕ : تمی
جایہِ پیٹھٕ ، تپاٗرِ ۔

اَدِ کور کُن :- تیٚلہِ کتھ طرفس ۔ پتھ کوٚت کُن ۔
تورنہٕ تہٕ کور ۔

اَدِ کیٛا :- > ویدِک س : اَدھ + س : کم] ا ۔ اَچھا ۔
ٹھیکھ چھُ ۔ پوٚز چھُ ۔ موٗنم ۔ جان گو ۔ ۲ ۔ تیٚلہِ
کیٛا ۔ پتھ کیٛا ۔ تہِ نَے تہٕ کیٛا ۔ ہرٕ زِ پاٗٹھی گو ۔ تی
تہٕ بے ، اوٚ تی ۔

اَدِ کیٛا با :- آہَن با ۔ جان ہبا گو ۔ ٹھیکھ ہبا گو ۔
موٗنم ہبا ۔ تی ہبا کرٕ (با ۔ بایہِ لفظُک ژھوٚٹ)
بایہِ > پراکرت : بھا آ > س : بھڑ اتر) ۔

اَدِ کیٛا ہَنی :- آہَن ہَنی ۔ جان ہَی گو ۔ ٹھیکھ ہَی گو ۔
رُت ہَی گو ۔ موٗنم ہَی ۔ تی ہَی کرٕ ۔ > ہَنی ۔ ہیٚنی
لفظُک ژھوٚٹ ، ہَنی > س : بھگِنی ۔

اَدِ کِتھٕ ، اَدِ کتھٕ :- تیٚلہِ کمہِ طریقہٕ ۔ پتھ ، کِتھٕ کنی ،
اگر نہٕ پتھٕ پاٗٹھی تیٚلہِ کِتھٕ پاٗٹھی ۔ اَمہِ روٗس
چھنہٕ باسان بیٛا کھوَتھ ۔ تتھےٚ پاٗٹھی ۔

اَدِ کِتھٕ پاٗٹھی (پاٗٹھِن) :- وُچھو ، اَدِ کِتھٕ ۔

اَدِ کِتھٕ سَنا ۔ اَدِ کِتھٕ پاٗٹھی سَنا :- ییٚلہِ 'اَدِ کِتھٕ' یا
اَدِ کِتھٕ پاٗٹھی ، آسہِ زور دِتھ وَنُن ، تیٚلہِ چھُ یمن
'سَنا' تہٕ پتہٕ لگاونہٕ یوان ۔ (سَنا ۔ چھُ ممکن ، ہیٚکہِ
ہُنتھ ، م : س : سَن) مِ : اَدِ کِتھٕ سَنا ۔ اَدِ کِتھٕ ہیٚکہِ
ہُنتھ ۔

اَدوٗر :- ن ۔ موٗل : اَدَر ۔ > س : اَ + دڑ ڈھ ۔
ا ۔ یہِ دوٗر آسہِ نہٕ ۔ ۲ ۔ کمزور ۔ ڈیوٗل ۔ زیرِ ستی وٗسی
پیوٗن ۔ ۳ ۔ نہٕ دٕروٗن ۔ نہٕ رُکہٕ وٗن ۔ بنٛد نہٕ
گرٕھوٗن (شین ، روٗد بیترِ) ۔ ۴ ۔ نہٕ پوشہٕ وٗن ۔
یژ کال نہٕ دٕروٗن (مال بیتر) ۔

اَدوٗر مال :- موٗل ۔ اَدوٗر مال > س : اَ + دڑ ڈھ +
ع : مال ۔ سُہ مال (چاروٕے ، موٕ بیتر) یُس
نہٕ دٕروٗن آسہِ ۔ یسٕنزٕ زندگی پیٹھ وَسا آسہِ نہٕ ۔
یہِ کینژھا نہٕ ژٕرِس کالس روزِ ۔

اَدوٕے :- ن ۔ موٗل : اَدوٕے > س : اَدوٗیہ ۔
ا ۔ دُیی روٗس ، دوییتہٕ روٗس ۔ ۲ ۔ سُہ گیان ییتھ منٛز
سوٗرُے ییچھ کُنُے مانَہٕ (مثلن ویدانت بیترِ)

اَدوٕیتھ :-ن۔ مؤل: اَدویَت <س: اَدوٕیَتہٕ۔
ا۔ دُیی نہٕ آٮ۪نی، ببن نہٕ آسُن ۔ ۲۔ ویداںت ۔ سہ شاستر ییٚمہِ مۆجۆب سورُے کُنے چھُ۔ ویداںتک سہ نظرِیہ ییٚمہِ مۆجۆب دَلیس رۆس بیٚیہٕ کیٚنہہ چھُنہٕ۔

اَدرَکھ:-ن۔ مؤل: اَدرَک <ہ: اَدرَک <س: اَردرکہ۔ تیج شۄنٹھ۔

اَدرَکھ مۆنٛڈ:-ا۔ نیلہِ شۄنٹھک وۄر۔ ۲۔ شۄنٹھ کلٮ۪گ گنڈ رٕہیٕ مؤل۔

اَدنا:-(اَدناو) ۔ مؤل: ادنا <ع: اَدنا/ادنیٰ۔ نیٖؤژ۔ ۆسی پایہ، کم ذاتھ۔ نانگار۔ وُچھو اَدناوتہٕ۔

اَدناو:-مؤل: اَدناو <س: اَدھمہ+ نامہ۔ نیٖؤژ۔ ۆسی پایہ۔ کم ذاتھ۔ نانگار۔

اَدوَل:- [ن۔ مؤل: اَدوَل <س: اَردھ+پلہ] اوڈپَل ۔ زٕتولہٕ۔

اَدووے:-[ن۔ مؤل : اَدوائے <س: اَدھوَن+ واہکہ۔م: گُجر اُتی: اَدھویو] سہ دزال یا دَرمیانہٕ دَریُس لۆکن اوٹ تۆمُل بیترِ کِننہٕ باپتھ واتناوان چھُ۔

اَدیاتم:-[مؤل: ادیاتَم <س: اَدھیاتمہ] رۆحانیتھ۔

اَدیاے:-م۔ مؤل: اَدیاے <س: اَدھیاے] اَدیا۔ پوتھہِ ہُنٛد اَکھ حصہٕ، کِتابہِ ہُنٛد اَکھ باب۔

اَڈ:-ن۔ مؤل: اَڈ <پراکرتِ: اَڈّھ <س: اَردھ۔
ا۔ نِصف ۔ا ۆڈ ۔دۆیو با گۆمنٛزُ اَکھ۔ ۲۔ اَکھ کھٔنٛڈ۔

اَڈٕ:-ن۔ مؤل: اَڈٕ <س: اَردھ] اَکھ بروٚنٛہہ لۆگ۔ اوڈ۔ اَڈ۔

اَڈٕ اوم:-ن۔ مؤل: اَڈٕ آم <س: اَردھ+آمہ۔ پۆرِ نہٕ پیٚوُمُت (موٚ بیترِ)۔ پۆرنہٕ پاکوُمُت۔ (ٹھۆل، تیٚل بیترِ) اۆڈُے آمُت۔

اَڈٕ بُز:- اۆڈُے بُزمُت۔ پۆرٕ پأٹھی نہٕ تۆومُت۔

اَڈٕ بژۆک:-ا۔ پۆرٕنہٕ بژۆکمُت۔ اۆڈُے ژۆپمُت۔ ۲۔ اَڈٕ ژیۆٹ۔

اَڈٕ بژۆک مَڈٕ بژۆک:-وارٕ پأٹھی نہٕ بژۆکمُت۔ وارٕ پأٹھی نہٕ ژۆپمُت۔

اَڈٕ پچوٚز:-ا ۆڈُے پَچرُومُت۔ وارٕ پَچراونے۔ ترۆپ دِتھ پۆرٕ پأٹھی اَند کُن پھٔٹراُوِتھ نہٕ تھوٚومُت۔

اَڈٕ پوٚپ:-پۆرٕنہٕ پیٚوُمُت۔ اۆڈاپوٚپ تہٕ اۆڈا تیٚوٗل۔

اَڈٕ پوٚک:-وارٕنہٕ رۆنمُت۔ پۆرٕنہٕ پاکوُمُت۔

اَڈٕ پژۆن:-کیٚہ پژٕ سان۔ پۆرٕنہٕ پژۆن۔ پۆرٕنہٕ صاف

اَڈٕ پژون:-کم زیادٕ پژون۔ نہٕ زیادٕ نۆو تہٕ نہ زیادٕ پژون۔

اَڈٕ پھلہِ گاشہٕ:-(ووتھُن) ۔ نِکہ نِکہ گاشہٕ۔ سنگر مالہٕ پھولہٕ وُن۔

اَڈٕ پھوٚٹ:-ا۔ا ۆڈُے کھوٚتمُت۔ وارٕنہٕ دزامُت (میٚوامنز بیٚول بیترِ) اَڈٕ زوو۔ ۲۔ ا ۆڈُے

وژ اُمت ۔ پۆر نہٕ وژ اُمت ۔ وانٹھہٕ نہٕ وژ اُمت (رَننہٕ تلہٕ) ۔ ۳۔ اوڈُے بوڈیوٗمت ۔ پۆر نہٕ بوڈیوٗمت ۔ بِلکل تل نہٕ گومت (آبس بیتر) ۔ ۴۔ وأنسہِ واتنے ۔ وأنسہِ پننے ۔

اَڑ پھوٗل ۱؎ :- ۱۔ پۆر نہٕ پھوٗلمُت (پوش بیترِ) ٹوٗرِمنزِ نہٕ وارِ وژ اُمت ۔ ۲۔ پۆرِ پأٹھی نہٕ نوٗن وژ اُمت (گاش) ۔ نیٛگ نیٛگ گاش ۔

اَڑ پھوٗل ۲؎ :- ۱۔ پۆر نہٕ پھالوٗمت ۔ کم زیادٕ پھالوٗمت (پلو بیترِ نألی ژٕھنی ژٕھنی) ۔ ۲۔ نہٕ نوٗو تہٕ نہٕ پرٛانیوٗمت (پلو بیتر) اَڑ چھوو ۔

اَڑ پھیوٗر :- وارِ پھیارنے ۔ اوڈُے پھیوٗرمُت ۔ (دود وود) ۔ سوٗرے اَنٛی مہٕ نہٕ کوٗڈمُت ۔ یَتھ پھیأرِتھ اوڈرس یا ترٛی اَندرِ ے آسہِ روٗزمٕژ (شیر بیترِ) ۔

اَڑ توو :- یَتھ پۆر تاو آسہِ نہٕ آمُت ۔ یَتھ نہٕ وارِ تاو آسہِ لوٗگمُت ۔ یہ نہٕ وارِ تٔنیوٗمُت آسہِ ۔

اَڑ ترٛوٗش :- یہ نہٕ پۆر ترٛوٗش آسہِ ۔ ۲۔ پۆرِ نہٕ ترٛکنس لایق ۔ رَژھا مو یا ترٛکر ، پۆر نہٕ ۔ ہوٗکھی ہوٗکھی اوڈُے ترٛکریوٗمُت ۔

اَڑ تھوٗل :- پۆر نہٕ تھوٗلمُت ۔ اوڈُے تھوٗلمُت ۔ یَتھ نہٕ پۆر باچھہِ آسَن کرِ مٕژ ۔ یَتھ اَجے لنٛجہِ آسَن ہینہٕ آمٕژ ۔

اَڑ چوٗر :- ۱۔ وارِ نہٕ چوٗرمُت (اَدُر پلو بیترِ) ۔ (پۆر سرٛیہہ نہٕ کوٗڈمُت ۔ ۲۔ اوڈُے رَس کوٗڈمُت ۔ ۳۔ پۆر نہٕ چیر نہٕ آمُت (لِترٕ ستی کوٗٹ بیترِ) اَڈی سپے لِتر وأے مٕژ) ۔

اَڑ چھوٗت :- ۱۔ پۆر نہٕ چھٹیٛوٗمُت (مَس بیترِ) ۔ ۲۔ اوڈسفیدتہٕ اوڈنہٕ ۔ ہور ، م : ہورکاویاأرگاو ۔

اَڑ چھون :- ۱۔ وارِ پأٹھی نہٕ چھونمُت ۔ اوڈُے چھونمُت ۔ پۆر نہٕ پرٛی نہٕ کوٗڈمُت ۔ ۲۔ سُہ کُل یَتھ نہٕ سورٕ ے موٕ آسہِ وولمُت (ڈِنَن دِتھ یا لانٛژ بیترِ ستی) ۔

اَڑ چھوو ۱؎ :- یَتھ پۆر چھاو آسہِ نہٕ دیُتمُت ۔ اَڈپوک ۔

اَڑ چھوو ۲؎ :- اوڈُے پھالوٗمت ۔ نألی ژٕھنی ژٕھنی نہٕ پۆرِ رنیوٗمُت یا ژھیوٗنمُت (پلو بیترِ) ۔

اَڑ خام :- اَڑ پوٗپ ۔ وارِ نہٕ پٔپیوٗمُت ۔ اَڑ پوک ۔ رَژھا کوٗچ

اَڑ دوٗد :- اوڈُے دوٗدمُت ۔ پۆر دَزنے ۔ پۆر نہٕ سوٗری گومُت ۔ یہ چھُ ووٗہو ۔ م : گوٗ اَڑ دوٗد ۔

اَڑ دوٗگ :- وارِ نہٕ دوٗگمُت ۔ پۆرِ پأٹھی نہٕ دوٗگمُت ۔ اَڑ ژیوٗٹ ۔ اَڑ پھُٹ ۔

اَڑ دوٗل :- ۱۔ اَڑ کاچھُر ۔ اوڈُے مُنمُت ۔ یَتھ نہٕ پۆرِ دَل آسَن پیٛمتی ۔ ۲۔ اوڈُے ژوٗٹمُت ۔ اوڈُے سوٗتُر کوٗرمُت (کوٗٹ تختہٕ بیترِ تورِ وورِ ستی) ۔

اَڑ دوٗدُر :- کم زیادٕ دودرٕ یوٗمت ۔ پۆر نہٕ دودریوٗمت ۔

اَڑٕ ڈۆ کھ:- اَڑٕ ڈۆ ٹگ ۔ پۆرٕ نہٕ وارٕل ڈۆ کھ ۔ یتھ
پۆرٕ ڈٕ کھ آسہِ نہٕ ۔

اَڑٕ ڈۆ ٹگ:- بےٚ سۆم پٔتھر یتھ پٹھ نہٕ کانٛہہ چیز
وارٕ پأٹھۍ ڈٕرتھ ہیٚکہِ ۔

اَڑٕ ڈیۆ ٹگ:- اَڑٕ ڈٔنجہِ ۔ بےٚ سۆم تہٕ یتھ پٹھ نہٕ
چیز وارٕ پأٹھۍ دٕرِ ۔ یتھ پٹھ نہٕ چیز اَکی ڈٔنجہِ
رٔ زِتھ ہیٚکہِ ۔ یتھ پٹھ چیزَس پینٛگ یا پھیرٕ ٹگ
خوف آسہِ ۔

اَڑٕ ڈیۆ ٹگ:- اَڑٕ ڈُنگس پٹھ ۔ یتھ تلہٕ سۆتھر
جاے آسہِ نہٕ ۔ یہ نہٕ ڈٔنجہِ آسہِ ۔

اَڑٕ زُمت، اَڑٕ زمۆت:- ۱۔ اۆڈ زٕز ریوٚمت ۔
ہۆکھِتھ پیٚومت (گُل کوٚٹ، پَن بیترِ) ۔
۲۔ زُوٕ کٔنی نہٕ پۆرٕ ٹھیکھ ۔ ۳۔ اَڑٕ مور (ترِ ستی مار
پینہٕ ستی بیترِ) ۔ ۴۔ وارٕ نہٕ پاکہٕ آمت ۔ (سٔین
بیترِ) مِ: اولو چھِ اَڑٕ زٕتی رٔ ددٕ ئتی ۔
۵۔ رٕنیومُت (پکو بیترِ) [گرٕ یرٕ سَن]

اَڑٕ زوم:- ۱۔ وارٕ نہٕ زٕ ورنہٕ آمُت ۔ وُزوو (دود بیترِ)
۲۔ سہٕ شر بیتر یَس اَنگ ڈیٚلو ہوی آسَن ۔

اَڑٕ زوو:- ۱۔ پۆرٕ نہٕ زامُت ۔ اۆڈے زامُت ۔ وُزوو
(دود بیترِ) ۔ ۲۔ وارٕ نہٕ کھوٚتمت (وۆومت
بٔیول بیترِ) اَڑٕ پھوٚٹ ۔ ۳۔ وارٕ نہٕ زبتہٕ گومُت
یا ژٕنبن نہٕ وارٕ ہیوٚتمت ۔

اَڑٕ ژوٚٹ:- ۱۔ پۆرٕ نہٕ ژوٚٹمت ۔ ۲۔ جانہٕ مرٕگ،
وأنس کٔڈنے موٚمُت، لوکٹُے موٚمت ۔ اَپہٕ
مرٕ یتی گومُت ۔ ۳۔ اَڑٕ ژوٚٹ چھُ وۆہو تہٕ ۔
مِ: اَڑٕ ژوٚٹ گرٕ ھٕ ی تن ۔

اَڑٕ ژۆم:- کم پہَن ژٕمیومُت، ژٕمیٚومت ۔ پۆرٕ نہٕ
ژٕمیومُت ۔

اَڑٕ ژوپ:- اَڑٕ بٕ ژوک ۔ وارٕ نہٕ ژوپمت ۔ اۆڈے
ژوپمت ۔ رَژھا ژأپتھ ترٕ وومت ۔

اَڑٕ ژور:- وارٕ نہٕ ژورمُت ۔ ٹھیکِھ پأٹھۍ ژارنے
(توٚمُل بیترِ) ۔

اَڑٕ ژوش:- ۱۔ ژوکرٕ سان ۔ رَژھا ژوک ۔
۲۔ کھارٕ (آب بیترِ)

اَڑٕ ژیوٚٹ:- اَڑٕ دوٚگ ۔ اۆڈے ژیوٚٹمت ۔ پۆرٕ نہٕ
ژیوٚٹمت ۔ وارٕ ژیٹنے ۔ وارٕ نہٕ دوٚگمت ۔

اَڑٕ سیٚو:- ۱۔ پۆرٕ نہٕ سونہٕ آمُت ۔ وارٕ نہٕ سیٚومُت ۔
کانٛہہ چیز بانٛس منز اۆڈے گژھِتھ نوومت ۔
۲۔ ٹھیکھ پأٹھۍ سوی نہٕ گومُت (جانور بیترِ)
وارٕ نہٕ ہلرٕ وومُت ۔ وارٕ نہٕ وٕتہٕ اٚ ونمت ۔

اَڑٕ سیٚو ن:- ۱ اۆڈے سینیومُت ۔ وارٕ نہٕ گوٚلمت
(سٔین بیترِ) ۔ ۲۔ یتھ ا اۆڈے نوٚن آسہِ
ترٕ وومت ۔ یتھ نہٕ پۆرٕ نوٚن آسہِ ۔ پۆرٕ نوٚنہٕ دادِ
بےٚ مزٕ گومُت (سٔین بیترِ)

اَڑٕ سیٚو ن، مَڈٕ سیٚو ن:- یُتھ تیٚتھ رٔ ونمت ۔ وارٕ
نہٕ رٔ ونمت ۔ بےٚ مزٕ ۔

اَڑشُہل :-۱۔اوڈُے شیٖہلیومُت ۔یَتھ نہٕ تٔرٕ پٔورٕ آسہِ وژامُت ۔سوکھ وُشُن ۔ ۲۔ وَرگہٕ :سُہ پوٗش (کَتھ بیترِ)یُس نہٕ مارِتھ وُنہٕ پٔورٕ زُو آسہِ وژامُت ۔وُچھو اَڑشُہل تہٕ ۔

اَڑ کاچھُر :- اَڑ دوٗل ۔ دوگہٕ بوچھِ ۔ اَڑ دوٗگ ۔ وارٕ نہٕ مُنمُت ، پٔورٕ نہٕ دوگومُت ۔ یَتھ دوگِتھ گَنڈ آسہِ اَتی روٗزہِٕ ۔

اَڑ کایُر :- نہٕ ہیکن وول ۔ لِسہِ الرٕٹی ۔ یُس کایان کشان کاٗم کرِ یاوتھ بیہہِ ۔

اَڑ کوٗل :- یُس گتھ کج آسہِ ۔یُس کتھہِ کجر آسہِ ۔ یُس نہٕ کتھ صاف آسہِ گرٕھان ۔

اَڑ کور :- ن ۔ موٗل : اَڑ کار >پرٛاکرِت : اَڑڈھ + کڈڈھ >س : اردھ + کرٛشٹہ ۔ وارٕ نہٕ کورمُت ۔ اوڈُے گرٛزکہٕ نومُت ۔

اَڑ کوس :- ۱۔ وارٕ نہٕ کوسمُت ۔ ۱ وٗڈُے کوسمُت ۔ اَکی طرفہٕ کوسمُت تہٕ اَکہٕ طرفہٕ نہٕ (مَس)۔ اوڈُے کھۄر ڈولمُت ۔

اَڑ گۄر :- >س : اَردھ + گھٹہٕ]پٔورٕ نہٕ گۄرمُت ۔ اوڈُے بنومُت ۔ اوڈُے گۄرمُت ۔ اَڑلیوٗکُے بنومُت ۔ (گُہنہٕ ، ہَچہِ سامانہٕ یا بانہٕ بیترِ)پٔورٕ نہٕ شکلہِ منٛز اوٗنمُت ۔

اَڑ گۄر ، مَڈ گۄر :- ہۄل کۄل ۔ اوٗ گرتھوٗ گر ۔ یہ نہٕ جان پاٹھی گرتھ آسہِ ۔

اَڑ گوٗس :- [>پرٛاکرت : اَڑڈھ + گھ نہ] اَڑ گُہہٕ ۔ مَسکلہٕ ستی وارٕ نہٕ ہمنرن پشلومُت یا چمکومُت ۔

اَڑ لابُر :- ۱ وٗڈا لَبُر ہیوٗ زٔمین ۔ سوٗ زٔمین یوسہٕ نہٕ پٔورٕ سٔترٕ آسہِ ۔

اَڑ لیوٗک :- ۱۔۱ وٗڈُے ۔ پٔورٕ نہٕ کۄرمُت ۔ اَنَد واتناوَنے ۔ نامُکمل ۔ ۲۔ نہٕ ہیکن وول ۔ کمزور ۔ ۳۔ ناٹھ پیٛاو ۔ وقس آسنے پرٕسُن ۔

اَڑلیوٗک گرٛشُن :- ۱۔ اَڑکھوٗ گرٛشُن ۔ کھوٗتھ زد گرٛشُن ۔ کامہِ کارس لایق نہٕ روزُن ۔ ۲۔ ناٹھ پیٛاو گرٛشُن ۔ وقس آسنہٕ بروٚنٹھے پرٕسُن ۔ چھوٗٹہٕ گرٛشُن ۔ ڈمب اَتھ گرٛشُن ۔

اَڑ موٗنڈا :- توٗن وٕگرٕ ۔ مایہ ۔

اَڑ موٗنڈ بتہٕ :- پَنہٕ بتہٕ ۔ نرم بَتہٕ ۔

اَڑ موٗنڈ ۲:- وارٕ نہٕ موٗنڈمُت ۔یَتھ نہٕ وو کھلس یا کنزس بیترِ منٛز چھلنہٕ وِزِ وارٕ پاٹھی لتھ آسہِ دِژہِٕ (پٔڑ پلوٗس بیترِ) ۔

اَڑ مور :- یُس لاینہٕ ستی مَر نہٕ آسہِ پیومُت ۔ یُس لٲے لٲے موٗمُت ہیوٗ آسہِ گومُت ۔

اَڑ نیٖنڈرِ ، اَڑ نیٖنڈرِ :- تمہِ ساتہٕ ییلہِ نہٕ پٔورٕ نیٖنڈر آسہِ گرٕہِٕ ۔

اَڑ ووٗن :- پٔورٕ نہٕ ووٗنمُت ۔ اَڑلیوٗک ووٗنمُت ۔

اَڑ ووٗتھ :- پٔورٕ نہٕ ووٗتھ ۔ اوٗڈُے مُژرِتھ ۔ اوٗ ڈادِتھ (کِھنہٕ) تہٕ اوٗڈایلہِ ۔

اَڑ وبڑھون :- ۱۔ پۆرٕ نہٕ وبڑھنووُمت۔ اوڑُے وبڑھنمُت (پھمب بیتر) ۲۔ پۆرٕ پأٹھی نہٕ سمجووُمت۔ پۆرٕ وَ کھنَیہٕ رؤس۔

اَڑ ہوٚ کھ :- ۱۔ وارٕ نہٕ ہوٚ کھمُت۔ اوڑُے ہوٚ کھمُت (ڈری یا ونالہٕ بیترٕ)۔ ۲۔ یتھ نہٕ سورُے رَس ہوٚ کھمُت آسہٕ (موس بیترٕ) ۔ ۳۔ اڑٕ زمُت (گُل، لَنڈ بیتر)۔

اَڑبن حِساب ہیوٚن :- پیٚشبن حِساب ہیوٚن۔

اَڑبن عَش تہٕ اَڑبن کھش :- ہیُوٗ ے نہٕ پکُن تہٕ اَڑبن سِتی سَخ بے اِنصأفی کرٕنی۔

اَڑ اَڑٕ :- ۱۔ اَڑی۔ بَرابر بَرابر۔ زبأ گ۔ ۲۔ حِصہٕ باگے۔ ۳۔ چھلہٕ۔ ٹُکرٕ (کرٕنی)۔ یہ چھُ ووٚ ہو۔ م: زِنٛدٕ تڑ اوبس نہٕ اَڑ اَڑ گربس ۔ ۴۔ اَڑِ اَڑِ اوڑتہٕ اوڑ گرتھ۔ م: اَڑ اَڑ پاوا دپتو کھ حالَس۔

اَڑ دِگر :- پۆت شیٚھلبن۔ مَنٛدیُن ڈلتھ۔

اَڑ دوٚنژھر :- اَڑلیوٚکُے دوٚنمُت۔ پۆرٕ پأٹھی نہٕ دوٚنمُت۔ ووٚسر گوٚسرٕ۔ اَڑا دوٚنژھ دِتھ۔ رَژھا چھلہٕ چھانگرِ کوٚ رمُت۔ وارٕ نہٕ بیوٚن بیوٚن کوٚ ڈمُت۔

اَڑ راتس :- اَجہٕ رأژ کیُت۔ اَڑ راتھ گژھنہٕ وِزٕ۔

اَڑ راتس بأ گ :- (بأ گن)۔ اَجہٕ رأژ ہیوٚ۔ لگ بگ اَجہٕ رأژ۔

اَڑ راتن :- اَجہٕ رأژ کیُت۔ اَڑ راتھ گژھنہٕ وِزٕ۔

اَڑ راتن بأ گ :- (بأ گن)۔ اَجہٕ رأژ ہیوٚ۔ لگ بگ اَجہٕ رأژ۔

اَڑ راتھ :- نصف راتھ۔

اَڑ ژارٕ :- اَڑ پوک۔ یہ پۆرٕ پأٹھی ژرنہٕ آسہٕ نہٕ آمُت۔ پۆرٕ پا کہ ینٛ ژارِ پیٹھ وولمُت۔

اَڑ سارِ مَڈ سارِ :- ہُتہٕ تھپہ دِتھ یتہٕ تھپھ دِتھ۔ نِکہٕ بڑٕ۔ م: اَڑ سارِ مَڈ سارِ اوٚن گاڑ سیرا۔

اَڑ سور :- اوڑُے سور مُت۔ لا کہٕ نہٕ پۆرٕ اوٚ نمُت۔

اَڑ شیٚھُل :- ۱۔ (گرٚیشمس منٛز) پۆت مَنٛدنیک کم کاسہٕ شیٚھجار۔ ۲۔ اوڑُے شیٚھلیوٚمُت۔

اَڑ شیٚھلبن :- پۆت مَنٛدنبن۔ سَنٛد یاہَن بروٚنہہ دِگرس بأ گ۔

اَڑ شیٚھلبن بأ گ (بأ گن) :- پۆت مَنٛدبن ہیوٚہ۔ سَنٛد یاہن۔ بروٚنہہ پہَن۔

اَڑ کوج :- گاش پھولنس تہٕ کأجس دَرمیان۔

اَڑ کھشہٕ :- ۱۔ یَس پۆرٕ کھش آسہٕ نہٕ ووٚتھمُت یا کوٚرمُت ۲۔ یُس مُجرِم بیترٕ یَس پھہٕ ہنٛدٕ بأبتہٕ مَرٕ مَرٕ آسہٕ لوٚگمُت یا اَڑ مور آسہٕ گومُت (گڑیرِن)۔

اَڑ کھوٚر :- کھووریوٚمُت ہیوٚ۔ کھوٚژمُت ہیوٚ۔

اَڑ کھورٕ :- ۱۔ اَجہٕ کھأرٕ ہنٛدِ وَزنہٕ۔ اَڑ کھأریُن۔ اَٹھٕ تڑوٚک۔

اَڑ کھور ۲ :- اَڑلیوٚک۔ کمزور۔ اوک کانبل۔

اَڑ کھوٚ :- کھپتی کھیوٚمُت۔ گوٚلہٕ مُت۔ کھوٚٹھ زَد گومُت۔ اَنگہٕ ہیوٚن گومُت۔

اَڑِ گز مامنِہٕ ڈوڑِ گز پوٗژ:-ا۔پَننہِ قدرٕ یا مقدوٗرٕ کھوتہٕ ژُرِس دزٕسہٕ دِنہٕ وول۔۲۔لوٗک اُستھ بَجہٕ بَجہٕ کتھ کرُون۔

اَڑ لابُر:-پوٗر نہٕ سوٗتُر۔یتھ کم زیاد کھسہٕ وَس آسہٕ۔(زٕمین بیترِ)۔

اَڑمولہٕ:-نصف قیمتس۔

اَڑمونٛجہٕ:-کم مولہٕ۔کم قیمتہٕ۔شرٛ وگہٕ۔

اَڑنَنبر:-ا۔نَب،زوٗن یا تارُکھ بیترِ۔اوڈٕے نوٗن آسن۔سوٗرے نہٕ اوٗ برس تل آسن۔کتھ نہٕ لوٗکن پٔتھ پوٗر پیمرٛ آسنہٕ۔کتھِ نہٕ پوٗرٕ واشگاف آسن گومُت۔اَڑٕے کتھ نَنٛ نیرٕنۍ۔

اَڑوَر:-[<س:اَردھ+ورِدھ] یُس جوٗانی گامرٛ آسہٕ۔وأنسہِ کنٛژ تجہِن تہٕ پنٛژاہن منٛز باگ ہیوٗہ۔

اَڑوانہٕ ا:-ا۔اَڑٕ ڈنٛجہٕ۔تتھ جایہ یتہٕ نَس وٗسی پینٛگ خوف آسہٕ۔پوٗر پأٹھۍ نہٕ ڈٕکھرِ تھ۔۲۔نأٹھ پیاو،اَڑلیوٗک۔

اَڑووٗن:-سیوٗ ڈٕے وَسہٕ وُن نَرم پہن بوٗٹھ۔

اَڈمنہٕ۔ترٛے پاو:-(پژون اَکھ وَزن)۔

اَڈہار:-ہارِ ہُنٛد نصف۔یہ کینٛژھا اَڑ ہارلوٕ۔

اَجہِ اَچھ گاش آسُن:-کُنہٕ نچو آسُن۔

اَجہِ رأژ:-اَڈراتن۔نصف رأژبأگ۔

اَجہِ رأژبأگ:- اَڈ راتن ہیٛو۔یوٗسہٕ نصف راتھ گژھنہٕ وِزِ۔

اَجہِ میکہٕ دَستار:-اوٗک طَرف دَستار۔وَرگہٕ: اوٗری ژھوکھس یتی آسُن۔ناحقُک دَزٕ بُزٕ۔

اَجہِ وَتہٕ پٔٹھ:-اَڑِ سے منٛزلس وأتتھ منٛزلس واتنہٕ۔

اَجہِ ہارِ ہُنٛد:-یُس نہٕ کُنہِ لگہٕ۔یُس نہٕ کینٛہہ صِفتھ آسہٕ۔کُنہِ لایق نہٕ۔ڈوڑِ باہ گنہِ ہُنٛد۔

اَڈَم زَڈٕ:-[ن۔موٗل: اَڈَم زَڈ<س: اَردھم+ک: زٕ+س:اَردھ] سبٹھاہ کم موژُن۔تمہِ وِزِ وَننہٕ یوان یٖیلہِ سبٹھاہ سوٗمبرأوِتھ تھَوٕ مَتہٕ منٛزٕ کہے اَتھی لگہٕ تہٕ باقٕے حِصہٕ یا تہٕ خراب گژھِ یا کُنہِ یا کأنسہٕ ہنٛدِ بزی سپدِ۔

اَڈاو ا:-[ن۔موٗل: اَڈاو+<ف،عدوٗ۔عداوت] اَداو۔عداوتھ۔ضِد۔حسَد۔

اَڈاو ۲:-[ن۔موٗل: اَڈاو<م: کنٹھ : اَڈڈ۔م: ہ: اَڑنا۔اَرگش کأژ۔سہٕ ژوک تہٕ تمہِ چہٕ تھمُگ جہٕ یمن منٛز کوٗٹ بیترِ بنٛد تھوٗتھ چیران چھِ۔

اَڑٕ ا:-[م۔موٗل: اَڑ<س: ہَڈّ] اَڈی جہٕ (خاص کرِتھ نَربن ہنٛز تہٕ نَلہ چہٕ) بَجہٕ بَجہٕ اَڈی جہٕ۔

اَڑِ پَپر:-ا۔اَڈی جہٕ تہٕ مازٕ وَتن۔۲۔اَنگ اَشناو۔اَشناوروٗش ناو۔

اَڈتزِگر:-سہٕ یُس اَڈی جہٕ دَرٕ آسن (خاص کرِتھ نَربن زنگن ہنٛز)

اَڑِ سوٗر:-اَڈی جہٕ ژٕن۔اَڈی جن چوٗرٕ گومُت۔

(لاینہٕ ستی یا سَخ تھکنہٕ ستی)۔

اَڈٕ ۲:-[ن۔مؤل: اَڈ > س: اَتّہ]۔
ا۔ سمنٕچ جاے۔ ۲۔ سو جاے ییتھ ٹانگہٕ، لاری یہ تہٕ موٹر بیترٕ سوار بن ہٕنٛدِ باپتھ آسان آسن۔
۳۔ بیٚکارن ہٕنٛز بٕتھ لانٛچ جاے۔ بیٚکار موٗنٛڈ جہٕ ہٕنٛز جاے۔ ۴۔ ڈٔکھ۔ ۵۔ بٕتھا کی، بیٹھیک۔ ماٹھ شاے، سو جاے ییٚتہٕ نَس لۄکن ہٕنٛز بٕتھ آسہِ لگان۔ ۶۔ چوکاٹھ یا فریم بیترٕ ژٹنہٕ باپتھ بناونہٕ آمُت لکرِ ہُنٛد سامانہٕ۔

اَڈٕ ژانُن:- ڈٔکھ تھاوُن۔

اَڈٕ ۳:- چھانہٕ سُنٛد وانہٕ موٗنٛڈ ییتھ پیٹھ سہٕ لکر چھُ وَلان۔
اَڈٕ کوٗٹ۔ اَڈاو۔ کاٗژ۔ ڈٔلی۔

اَڈُن ۱:-[ن۔مؤل: اَڈَن > س: اردھ+ک: اُن] ہوکھُن تہٕ لیوٚ ژسپڈُن (دادِ دَگہِ یا بُجرٕ بیترٕ رٔنی)۔

اَڈُن ۲:- [ن۔مؤل: اَڈَن > مُ: کنڈ : اَڈڈَم، مُ:ہ: اَڑنا]۔ ۱۔ کُنہِ جایہِ ٹھکُن۔ قدم تھاوُن۔ ووڈنی رؤزتھ پزارُن۔ ۲۔ ہڈ کرُن۔ ڈٹھ روزُن۔ کُنہِ کامہِ پتہٕ روزُن۔

اَڈیُل:-[ن۔مؤل : اَڈبل > س: ہڈہ+ک، پوٚت لۄگ: یُل]ہڈ۔ ہڈ تہٕ ویٹھ اوجِ۔ اَڈی جہٕ گوگُل۔

اَڈوانَس:- [مؤل : اَڈوانس > اَنگ : ایڈوانس Advance]۔ ۱۔ ستے، پیشگی۔ ۲۔ کُنہِ کامہِ

کارسٕ یا فاشنَس بیترٕ منٛز اَکِس بیٚیس بروٗنٛہہ۔

اَذان:-[م۔مؤل: اَذان > ع: اَذان] بانگ (نماز پرٕنہٕ باپتھ)

اَذکار:-[> ع: اِذکار] ذکرٕ لفظُک جمع۔ بیان۔ کُنہِ چیزٕ چ یا کانٛسہِ انسانہٕ سٕنٛز کتھ۔

اَر ۱:- [مؤل: اَر > پزاکرِت: اَرِیی > س: اَرتہٕ] بٔتنگ۔ عاجز۔

اَرِ انُن:- بٔتنگ اَنُن۔ نَنہٕ اَنُن۔ عاجز اَنُن۔

اَرِ یُن:- تنگ یُن۔ بُسپر یُن۔

اَرِ دِچھِ (وٲلنہٕ):- ترٛژہٕ کڈنہِ۔ پننہٕ غرضہٕ کانٛسہِ پتہٕ لگُن۔ مطلب کڈنہٕ خاطرٕ کانٛسہِ اَدرٕ رٔٹ ہیوٚ اَگا دِ گژھُن۔

اَر ۲:-[ن۔مؤل: اَر > س: ہَرٕ؟] درٛزہِ، لمہٕ (کینٛہہ مؤلے کڈِتھ انُنہٕ باپتھ)

اَر ۳:-[ن۔مؤل: اَر > ف: اَرہ]ہڈٕ لِترٕ۔

اَرکش، اَری کش:-[> ف: اَرہ کش] لِترٕ وایَن وول۔ ہٹ چیرن وول۔

اَر ۴:- اکھ پوٚت لۄگ ییمہٕ ستی کُنٛچ کانٛہہ حالتھ ہاونہٕ چھےٚ یوان۔ کُنہِ کُنہِ چھُ "اَر" "آر" تہٕ بنان۔ مثلن۔ ا۔ ووزُل: ووزجار، کرٛہُن: کرٛیٛہنیار، نیک: نیچر، بوٗڈ: بجر یا بَجر۔

اَرب:-[ن۔مول: اَرب > س: اَربدٕ] ہتھ کرور۔

اَرسطو:- [یونٲنی : اَرسٹوٹیلیس] اکھ مشہوٗر یونٲنی

فلاسفر۔ ورگہ پأٹھی سبٹھاہ بۆڈ عألم۔ ہزلہ سان تَس تہٕ ونان یُس ئلہٕ عألم آسنک دَم دِوان آسہِ۔

اَرَم:۔ [م۔ مؤل: اَرَم] بڑ کنک تہٕ ژاپنک دَند۔

اَرمہِ چھَل:۔ اَرمہٕ ہنز کھنڈ۔

اَرمہِ مؤل:۔ اَرمہٕ ہُند سُہ حصہٕ یُس مازیرِ اَندر چھُ آسان۔

اَرمہٕ ژاپنہٕ:۔ دَند چاڑنی۔ وَرگہٕ لڑایہ ہُند سَنز کرُن۔

اَرَم تاج:۔ بَجر۔ تھزر زِچھر (رُتبہٕ کِنی یا دیٛارو سببہٕ) (گرپرسن)

اَرنی:۔ [ن۔ مؤل: اَرنی <س: اَرنیہ] وَن۔ جنگل

اَرنی روتھ:۔ [ن۔ مؤل۔ اَرنی روت۔ <س: اَرنیہ وژتہ] بٹن ہُند اکھ رَسم۔ یوسہٕ ژھنتھ شُر گورَس نِش وَن سوزنک رَسم۔ اصلی لفظ چھُ 'اَرنی وُرتھ'۔

اَرنی کاٹھ:۔ [ن۔ مؤل: اَرنہٕ کاٹھ <س: اَرنیہ کاشٹھ] تمہٕ تژہِ یمن اکھ اَکس ستی گٔھر دِتھ اَسی ہونہٕ باپتھ وَنس منز نار بناوان۔

اَرابہٕ:۔ [ن۔ مؤل: اَراب <ف: اعرابہ]۔ ۱۔ کول گنڈنہٕ باپتھ کنہِ ڈیر لدُن۔ ۲۔ کنہِ وۆت یا گولہِ وۆت۔

آرابہِ ملناوُن:۔ سبٹھاہ ماردیُن۔ ستیچہ اَنُن۔

اراضی:۔ [مؤل۔ اراضی <ع: اراضی] (بۆنُد بستی لفظ)۔ ۱۔ زمین۔ ۲۔ زمینک روقبہ۔

اَرِش:۔ [م۔ مؤل۔ اَرِش <س: اَرشہ]۔ اکھ دود، بواسیر (گرپرسن)۔

اَرِنی:۔ کھارِ سنز پیرن۔

اَرِژر:۔ [ن۔ مؤل: اَری ژر <ک: أر+ژأر] اَرژأر، آوِژأر۔ داں ڈۆر بو منز کچھ کڈُن۔ گوڈنچ ننبد۔

اَرِا:۔ [ن۔ مؤل: اَر <ف: اَرّہ، س: آرَیا آر] لِتر وانِنی، لِترِ ہُند وایُن۔

اَرِ اڈاو:۔ اَرکِش کأژ۔

اَرِ چیر:۔ لِتر وانی۔ لِتر ہیٛو رتہٕ بون وانلی (کُنہٕ)۔

اَرِ کوٗش:۔ لکر لِتر واینہٕ ستی یُس کوٗش نیران چھُ۔

اَرِ لِتر:۔ اَری کش لِتر یا زیٹھ لِتر۔ (یِیمہِ ستی بڈی موٗنڈی چیران چھ)۔

اَرِ وانلی:۔ لِترِ ستی کوٗٹس پچہ کرنہٕ یا ٹکرِ کرِنی۔

اَرِ ۲:۔ ۱۔ کانہہ گوٚب تہٕ بۆڈ چیز پننہٕ جایہ ڈالنہٕ باپتھ ہلہٕ، م: پلکس اَر کرُن۔ ۲۔ اَر کرنک اوزار، سنبل بیتر ہیٛوٕ ہ۔ کانہہ گوٚب چیز ڈُلناونہٕ باپتھ لٹُر۔ ۳۔ اکہ قسمک پیوٚند یُس کُلس تژاونہٕ چھُ یوان۔

اَرِ ۳:۔ [م۔ مؤل: اَر۔ <س: الکہ]۔ ۱۔ ڈکس پیٹھ کنیٛک مَس۔ بۆڈ نہہ کنیٛک مَس۔ ۲۔ زرِکا ستھ یُس مَس ییہ۔

اَرِکاسنہٕ:۔ ۱۔ (گوڈنچہ لٹہ) برونہہ کنیٛک مَس

ہیوٚن۔ ۲۔ زرٕ وپٕتہٕ یُس مَس ییہِ سُہٕ کاسُن۔

اَرٕ داہ:۔[موٗل: اَرداہ > س: اَشٹا وَتہ] اُٹھِ پیٹھی داہ۔
دوٕ ییہِ کم وُہہ۔

اَرٕ ڈٕہی:۔ اَرداہہِ پھِرِ۔ ضَرب دِنہٕ یا گونہٕ وزِ
وَرٕنان۔ م: زٕ اَرڈٕہی شییہٕ ترٕہ۔

اَرٕ دأہیم:۔[موٗل۔ اَردأہم > س: اَشٹادَشہ تمہِ]
ییٚچ وأری اَرداہَس پتھ ییہِ۔ اُٹھِ پیٹھی ڈٕہیم۔
سپداہہٕ پتے آسہٕ وُن۔

اَرٕ دأہیم لگُن:۔ پزٕنہٕ پیٹھی وأنس ژٕ ڈٕہنی۔

اَرتأجہہ:۔[موٗل: اَرتأجہہ > س: اَشٹہ چتوارِم شت]
اُٹھِ پیٹھی ژتجہہ۔ ژور ڈٕہی تہٕ اُٹھ ژتجہہ تہٕ
اُٹھ۔ دوٕ ییہِ کم پنژاہ۔

اَرتأجہیم:۔ موٗل: اَرتأجہم > س: اَشٹاچتوارِم شتہ
تمہِ] ییٚچ وأری اَرتأجہس پتھ ییہِ۔ اُٹھِ پیٹھی
ژٕتجہیم۔ ستہٕ تأجہہ پتے آسہٕ وُن۔

اَرٕ ترٕہ:۔[موٗل: اَرترٕہ > س: اَشٹاترِم شت]
اُٹھِ پیٹھی ترٕہ۔ ترٕے ڈٕہی تہٕ اُٹھ۔ دوٕ ییہِ کم ژتجہہ۔

اَرٕ ترٕہیم:۔[موٗل: اَرترٕہم > س: اَشٹاترِم شت
تمہِ] ییٚچ وأری اَرٕ ترٕہَس پتھ ییہِ اُٹھِ پیٹھی
ترٕہیم۔ ستہٕ ترٕہہِ پتے آسہٕ وُن۔

اَرٕ ستتھ:۔ موٗل: اَرستتھ > س: اَشٹاسپتتہِ۔ اُٹھِ پیٹھی
ستتھ۔ ستھ ڈٕہی تہٕ اُٹھ۔ ستتھ تہٕ اُٹھ۔ دوٕ ییہِ کم
شیٹھ۔

اَرٕ ستتُھیم:۔[موٗل: اَرستتم > س: اَشٹاسپتتہِ تمہِ] ییٚچ
وأری اَرٕ ستتھس پتھ آسہِ۔ اُٹھِ پیٹھی ستہٕ
تھک۔ ستہٕ ستتھس پتے آسہٕ وُن۔

اَرٕ سَرٕ:۔[ن۔ موٗل: اَرسَر] کونچہ۔ ژھرٕ ٹھ۔ کامہٕ ستی
نہٕ دِل لگُن تہٕ فضوٗل۔ حَرکژ کرنہِ۔ ییہ نہٕ ترٕن
فِکر زِکر کیٛاتہٕ ہٮ۪کی کینہہ نتہٕ کینہہ کرُن۔

اَرٕ دٕئنی، اَرٕ سَرٕ کرٕنی:۔ ژھرٕ ٹھ دٕئنی، کونچہ کرنہِ۔

اَرٕ سیتھ:۔[م۔ موٗل: اَرسیتھ]۔ تھوس۔ ہٮ۪کی زوٗژٕ ٹُن۔
تی کرُن ییتھ نہٕ کینہہ نیر۔

اَرٕ سپرٕ لد:۔ ییس اَرٕ سیتھ آسہِ، یُس ہٮ۪کی آسہِ ناممکن
کامہٕ مٔتہٕ ہوان، ہٮ۪کی پانس تھوس اَنن وول۔

اَرٕ شیتھ:۔[موٗل: اَشیت > س: اَشٹاشیتہِ] اُٹھِ پیٹھی
شیتھ۔ اُٹھ ڈٕہی تہٕ اُٹھ۔ شیتھ تہٕ اُٹھ۔ دوٕ ییہِ
کم نمتھ۔

اَرٕ شیتُھیم:۔[موٗل: اَرشیتم > س: اَشٹاشیتہِ تمہ] ییٚچ
وأری اَرٕ شیتس پتھ ییہِ۔ اُٹھِ پیٹھی شیتک۔ ستہٕ
شیتھ پتے آسہٕ وُن۔

اَرٕگ:۔[ن۔ موٗل: اَرٕگ > س: اَرگھ] پوٗزایہ کیٛت
توٗمُل تہٕ وُشکہٕ بیترِ۔ اُہوتھ دِنہٕ باپتھ یا ہوٗنس
ژٕ اوتھک توٗمُل تہٕ وُشکہٕ بیترِ۔ توٗمُل تہٕ وُشکہٕ
بیتر یزٕتھ کرنہٕ باپتھ اَرپن کرُن۔

اَرٕگ پوٗش:۔ اَرٕگ تہٕ پوٗش بیترِ۔ تہٕ ڈٕپتھ گو
پوٗزایہ لاگنک سامانہٕ۔

اَرِگ تولُن :- (ہَزلہٕ پأٹھی) موٗزوٗری دِنۍ۔

اَرِگ لَدُن :- ٹلی دِنہٕ یا قوربان کرنہٕ خأطرٕ تَیار کرُن۔ وَرگہٕ پٔنٕز پٔنٕز موکلیوٗمُت زانُن۔
م: تَس چُھ گرِکھ اَرِگ تھوٗمُت لَدِتھ۔

اَرِگ لَدِتھ تھَوُن :- زانُن زَن تہٕ موٗدمُتۍ چھُ۔ پٔنٕز کنٕز موٗمُت زانُن۔ خیالہٕ کنٕز مأرِتھ تھَوُن۔

اَرگہٕ پھوٗل :- ١۔ اَرگہٕ موٗٹھ۔ اَتھِ پھوٗل۔
٢۔ سُہ سوٗرے اَرِگ یُس ہَوٗنس یا پوٗزایہِ کیُت آسہِ تھوٗومُت۔

اَرگہٕ ژال :- اَتھِ پھوٗل۔ اَتھَس کِنۍ اَرگہٕ موٗٹھ (أگنس ترٛاونہٕ باپتھ)۔

اَرِ لانٛز :- ن۔ موٗل : اَرِ لانٛز > س: ہَلہ+لَنٛجہِ۔ الہٕ بانہٕ ہُنٛد لانٛز۔ اَلہٕ بانہٕ ہٕنٛز لانٛگ۔ الہٕ بانہِ اَو پایہٕ خوابک نوٗمرِتھ ترٛ مدارزیوٗٹھ ڈَنٛڈٕ۔

اَرِنَمتھ :- [موٗل: اَرِ نَمتھ > س: اَشٹانَوتہِ] أٹھِ پیٚٹھی نَمتھ۔ نَوٕہی تہٕ أٹھ۔ نَمتھ تہٕ أٹھ۔ دوٕیہِ کَم ہَتھ۔

اَرِنَمتُیم :- [ن۔ موٗل: اَرِ نمتم > س: اَشٹانَوتہِ تَمہِ] تیٚیچ وأرۍ اَرِ نمتَس پٹھ آسہِ۔ أٹھِ پیٚٹھی نمتک۔ ستنَمتھِ پتۍ آسہٕ وُن۔

اَرِناو کرِناو :- [ن۔ موٗل: اَرِناو کرِناو > اَرِناو (کرِناوُک پوٚت صدا) + کرِناو > کرناہ جایہ ہُنٛد ناو] ییٚتہِ تتہِ۔ پرٛتھ جایہِ۔ پرٛتھ شایہِ۔ (کرناو چھےٚ کٔشیرِ اکہِ اَنٛدٕ اکہ بات۔ ٔ اُناو)

(زَنتہٕ) چھُ بیٚیہِ اَنٛدٕ) مُ: کھَنہٕ بلہٕ کھأدِنۍ یار۔

اَرِوَر :- [موٗل: اَرِ وَر > س: اَوار+ پار] اَنٛد وَنٛد، پرٛتھ طَرفہٕ۔ پرٛتھ اَنٛدٕ۔ اکہِ اَنٛد پیٚٹھ بیٚیِس اَندس تام۔

اَرِ وَنٛزاہ :- [موٗل: اَرِ وَنٛزاہ > س: اَشٹاپنچاشت] أٹھِ پیٚٹھی پَنٛژاہ۔ پانٛژھ دٔہ تہٕ أٹھ۔ پَنٛژاہ تہٕ أٹھ۔ دوٕیہِ کم شیتھ۔

اَرِ وَنٛزأہیم :- [موٗل: اَرِ وَنٛزأہِم > س: اَشٹا پنچاشت تَمہَ] تیٚیچ وأرۍ اَرِ وَنزاہس پیٚٹھ ییہِ۔ أٹھِ پیٚٹھی پَنٛژٕہک۔ سَتہٕ وَنٛزاہَس پتۍ آسہِ وُن۔

اَرِ وَنٛزہَن نہٕ خبر روزٕنۍ :- کانٛہہ اَتُر تِتھ کنٕز کرُن زِ کأنٛسہِ لگہِ نہٕ پَے۔

اَرِہَٹھ :- [ن۔ موٗل: اَرِ ہٹ > س: اَرَ + گھٹہ] کرٛیرِ منٛزٕ پوٗنۍ کھارنک ییٚنٛدر، اَتھ چھِ واریاہ ژٔڈۍ گٔنٛڈِتھ آسان۔ یمو کنٕز اَکی لَٹہِ واریاہ پوٗنۍ کھارنہٕ چھُ یوان۔

اَرِ ہاکھ۔ اَرِ ہَکھ :- [ن ۔ موٗل: اَرِ ہَک] ہکھ ۔ (اَڈ ہَکھ)؟ تمہ ہَچہِ پیٚنٛتۍ یم جنگلہٕ پیٚٹھ ییرِ آسَن وٕتھی متۍ۔

اَرِہأٹھ :- [موٗل: اَرِ ہأٹھ > س: اَشٹا شَشٹہٕ] أٹھِ پیٚٹھی شیٹھ۔ شےٚ دٔہ تہٕ أٹھ۔ شیٹھ تہٕ أٹھ۔ دوٕیہِ کم ستتھ۔

اَرِہأٹھیم :- [موٗل: اَرِہأٹھم > س: اَشٹاشَشٹہِ تَمہِ] تیٚیچ وأرۍ بیترِ اَرِہأٹھَس پیٹھ ییہِ۔ أٹھِ

پیٹھٕ شیٹھُک ۔ ستہٕ ہاٹھ پتے آسہٕ وُن ۔

اَرُن ڈٕتی :- [م ۔ مؤل : اَرُن ڈٕتی < س : اَرُن دھتی]

ا۔ اَکہ ِ تارُکُک ناو۔ گاشہِ تارُک ۔

۲۔ وَسشٹھٕ سٕنزِ زنانہٕ ہُنٕد ناو۔

اَربر :- [ن ۔ مؤل اَربر < ک : اوڑ < پڑاکرت : اَریہ < س : ا+ رُجہ]۔ا۔ ثوبُتھ آسُن ۔ سرٕ ؤنٹھ آسُن ۔ پھُٹھٕ پھرٲٹھ نہٕ آسُن ۔ ۲۔ وارٕ آسُن ۔ زواؤ رآسُن ۔ بیمار نہٕ آسُن ۔ صحتس منز آسُن ۔

اَربر دَربر :- وارٕ کارٕ آسُن ، زور دار آسُن ۔ دادِ وادِ رؤس تہٕ طاقتس منز آسُن ۔

اَربر کاسُن :- شیر نہٕ بَدلہٕ کھوٹھ کرُن ۔ شیران شیران خراب کرُن ۔

اَرباب :- [ن ۔ مؤل : اَرباب < ع : اَرباب < رَبّ] زِٹھی ۔ سردار ۔ مالِکھ ۔ رَچھن والی ۔ بڈٕ تھدِ پایکٕ ۔

اَربُتھ :- [ن ۔ مؤل : اَربُتھ] بومہٕ لد بُتھ ۔ ڈیہ وُن بُتھ

اَربُتھ آسُن :- بوم آسُن ۔ بُتھ لدِتھ آسُن ۔ ہؤپ تہٕ دؤپ آسُن ۔ بُتھس دژہ آسٕنی ۔

اَربود :- [ن ۔ مؤل : اَربود < س : اَربُد]

اَکھ دود یتھ منز لنگن ٹُجہ ہشہِ نیران چھے ۔ ڈپان چھُ یہ دود چھُ نہٕ بلان ۔

اَرپن :- [مؤل : اَرپُن < س : اَرپنہَ]۔ آیتن ۔

کانسہِ ہندی ناوٕ کینہہ تھوُن ۔ کانسہِ یزتھ کرنہٕ باپتھ کینہہ دیُن ۔ نذر ۔ نیاز ۔

اَرپاوُن :- [مؤل : اَرپاو < س : ہَر + پاتم]۔ا۔ پتھر تژاوُن ۔ بون دأرِتھ دیُن ۔ ہلپاوُن ۔ ۲۔ پتھر پیوٕن (دادِ وادِ ستی) ۔

اَرتَل :- [م ۔ مؤل : اَرتَل]سونہٕ وَرُق ، روپہٕ وَرُق یا کلایہٕ وُرق بیترِ ۔

اَرتھ :- [ن ۔ مؤل : اَرتھ < س : اَرتھ]

ا۔ مانے ۔ مَطلب ۔ ۲۔ مُدا ۔ ۳۔ دَنہٕ دیار ۔

اَرتھاتھ :- [ن ۔ مؤل : اَرتھات < س : اَرتھات]

یانے کہ ، تہٕ ڈٕپتھ گو ، اَمیُک مانے چھُ ۔ وَرگہٕ

اَرتھی :- [ن ۔ مؤل : اَرتھی < س : رَتھِکا]

جنازٕ ، پٹ ، توبوٕد (کڈُن یا نیرُن)

اَرجَنٹ :- [مؤل : اَرجَنٹ < اَنگ : اَرجنٹ Urgent] سخ ضرٕوری ۔ تاکیدی ۔ فوری ۔ یتھ سخ چار آسہِ ۔

اَرچھ :- [ن ۔ مؤل : اَرچھ] قِدبن ہنز ہٹٕ ہانکل ۔ سو ہانکل یوس قِدس گردنہ پھٹے یوان تژاونہٕ ۔

اَرچوب :- [ن ۔ مؤل : اَرچاپ]۔ اکہِ فسچ کُہی یٕیمہٕ ستی کھنان چھہ ۔

اَرچوک :- [ن ۔ مؤل : اَرچاک] اَرٕنجہ ۔ وُنہٹھ مجہٕ وٕنٹھ ۔

اَردَل :- [اُم ۔ مؤل : اَردَل < اَنگ : آرڈرلی] (مؤہیوٕ سُند) آٹکس گرس بروٕنہہ بروٕنہہ دورُن ۔

اَردابہٕ :- [ن۔مؤل: ارداب <ف: آرد+آبہَ] (گُرِس گُپنِس رِکھ) دُکھاٹھ مکاۓ۔

اَرڈلی :- [ن۔ مؤل: اَرڈلی <اَنگ: آرڈرلی Orderly] سُہ پیادٕ یا چپرأسی یس بیتریُس پنہِ نِس مأیکس یا اَفسرس سِتۍ سِتۍ روزِ یا برونٹھہ برونٹھہ نیران آسہِ۔

اَردٕ شرپر :- [ن۔مؤل: اَردٕ شرپر <س: اردھ +شرپر] اڈٕ ڈشرپر۔شُرپرُک اڈ ڈباگ نِصِف پان تہٕ گوپٕن باٗژ۔رؤن یا کولۍ۔

اَردٕ ناٗرٕ پشور :-[ن۔مؤل: اَردٕ ناٗرٕ پشور <س: اردھ نارٕ پشور] دیہِ سُندسہ رٕپھ یتھ منٛز سہ پانے نَر تہٕ چھُ نہٕ ناٗری تہٕ چھُ ،مرٕدتہٕ چھُ تہٕ زنانہٕ تہٕ چھُ۔

اَردوپھ :-[ن۔مؤل۔اَردوپھ <اَر+دوپھ۔ ہینٛچ آواز۔

اَرزتھ :-[م۔مؤل: اَرزتھ <س: اَرجتہ یا <س: اَرج+تو] کمأے۔ یہِ اَتھہِ آسہِ آمُت۔ ؤٹتھ۔زِۓ۔

اَرزان :-[مؤل: اَرزان <ف: اَرزان] سٕرٛ ژُگ۔ کم مولہٕ۔

اَرزأنی یلتھ :-[مؤل: اَرزأنی یلتھ <ف: اَرزان+ ع: عِلت] گُنہِ لایق نہٕ۔ گُنہِ نہٕ لگہٕ ہار۔گُنہِ کارُک نہٕ۔

اَرزُن ١ :- [ن۔ مؤل: اَرزن <س: اَرجنہَ] ۔ ا۔زیُن۔کماوُن۔ ٢۔ پڑاوُن۔ لبُن۔

اَرزُن ٢ :-[ن۔ مؤل: اَرزن <س: اَرجنہٕ]۔ اکھ ناو۔ أکِس پانڈٕ وٕ سُند ناو۔

اَرژَن :-[م۔مؤل: اَرژَن <س: اَرچنا] پۆزا۔گون گوٚنی۔آرادٕ نا۔

اَرٕژ کال۔اَرَس کال :-[ن۔ مؤل: اَرٕژ کال، اَرس کال <اَنگ: ایکس کال] انگریزی لفظ ایکس کال (Excall) یہ اوس آسان سرکارٕ کہِ طرفہٕ گلگتس منٛز اکھ خاص اَفسر، أمی سُنٛز کأم أس گلگتس تہٕ سَرحدبَر نِگرأنی تھوٚنی۔

اَرژُن :-[ن۔مؤل: اَرژ <س: اَرچنا]۔ پۆزا کرِنی۔ آرادٕ نا کرِنی۔ موۓ گارُن۔ دیہِ سُنٛدی گون گوٚنی۔

اَرساتھ ١ :- واو۔ مُفلِسی۔ (گریرسَن)

اَرساتھ ٢ :- (عرصات) [ن۔مؤل: اَرسات <ع: عرسات] ہیر۔جسٕر۔

اَرسٕرٛ یٹھ :-[ن۔مؤل: اَرسٕرٛ یٹھ <ک: اَر+سٕرٛ یٹھ۔ <ع: اَل+س: شرٛ یشٹھ] بۆز رؤس وبٹھہٕ۔ چرٕبہٕ دانٛد۔تہٕ دِپتھ گوسٕج ویوٚٹھ۔ اَلہٕ بأل۔

اَرسٕرٛ یٹھ ہیوٚ ہ :- اَلہٕ بأل ہیوٚ ہ۔چرٕبہٕ دانٛد ہیوٚ ہ۔

اَرغوان :- اَکھ کُل یتھ ووزلی پوش چھِ نیران۔ (ورگہٕ) ووزُل رَنگ۔

اَرغوأنی :- ووزلہِ رنگہٕ۔

اَرٕکھر :- شاردا اَچھرَن ہنٛز ''اِ'' علامتھ۔

اَرکھور:-[ن۔مؤل: اَرکھور] کھوٗکھس سیتھ، اَپھری۔
اَرکھور آسُن:-کھوٗکھس آسُن ۔سیتھ آسنی۔
ژھرژٹھ آسنی۔اَپھری آسنی۔
اَرِکھور لَد:-کھوٗکھسی لَد۔سیژ لَد۔اَپھری لَد۔
اَرکھول۔اَرکھوٚر۔اَرکھور:-اکہ کُلیُک ناو،یہِ چھُ بالَن پیٹھ کھسان تہٕ اَتھ اَتھ لاگنہٕ چھےٚ بَستہٕ کھسان۔
اَرکھوٚرِس سَگ دیُن:-تِتھس کُلس سَگ دیُن یِیمہِ ستی زَ کھےٚ واتہٕ۔وَرگہِ، کانٛہہ تیٚچھ اِنسان رَچھِن یُس پوٚتُس اورَے بچھِ ۔مُ: سَرپَس دوددیُن۔
اَرگج:-[ن۔مؤل: اَرگج <ف: اَرگج] اکہ خوشبوٗیہِ ہُنٛد ناو۔یہِ چھِ ژَنٛدُن،کوفوٗر،کونگ،وِتہٕ نافہِ یکوٹہٕ رَلاونہٕ ستی بناوان۔
اَرگہِ اَشُد:-سبٹھاہ موٗلُل۔نایاب۔سبٹھاہ کم۔
اَرگون:-[مؤل: ارگن <س: اَردھ+گُنہ]سُہ یُسٛند مول کاشُر تہٕ موج پاٗرِم آسہِ۔دوگلہٕ۔
اَرمان:-[ن۔مؤل: اَرمان <ف: ارمان]شَر کھژ وو، تمنا، کانٛہہ مقصد پوٗرٕ کرنہٕ موکھہ کڈیشُن۔
اَرمان تھاوُن:-شَر تھاوُن۔تمنّا پوٗرنہٕ سپدنہٕ دیُن۔
اَرمان روزُن:-کانٛہہ شوق پوٗرنہٕ گژھنہٕ کنی تمیُک شَر روزُن۔یہِ چھُ اکھ ووہو۔یہِ چھِ تَمہِ ساتہٕ ونان ییٚلہِ کانٛسہِ بَد آسہِ یِژھُن تہٕ وَنُن آسبس گژھ ژےٚ اَرمان روزُن۔اَرمان

نیرُن۔طماہ نیرُن۔یوٚ ژھمُت کونٛچھمُت بامَل یُن۔شَر نیرُن۔تمنّا پوٗرٕ گژھُن۔
ارمانٹائے:-شارداا چھرن منزُٹ'اَچھرس ونان۔
ارمائے دَرمائے:-[مؤل: اَرمائے دَرمائے <ک۔ ارمائے+س دَھرما]اَرمائے چھُ وَزنہٕ باپتھ دَیہ سِنٛدی! نٲوی(دان۔خأراتھ)یہِ چھِ ہرزِ پاٗٹھی ونان تَمہِ ساتہٕ تَس یَس تَل کینٛہہ لگہِ تہٕ پتہٕ تَسی ترأوی زِیا کانٛسہِ دِزِ کینٛہہ۔یہِ نہٕ تَس کھسہِ۔
اَرہٕ منتھر:-شارداا چھرن منزُی'اَچھر۔
اَرنہِ کال:-[ن۔مؤل: اَرنہِ کال <س: اَرنہ+کالہ] کڈری دوہ،دوٚکھکی دوہ۔آپتھ کال۔
اَرنہِ اِ:-[ن۔مؤل: اَرن <س: اَرنیک <اَرنیٚہ۔ مُ: اُ: اَرنا]ارچوک۔وُنہٹھ۔ئلی بجَن کامِن منز دزسہِ دِنہٕ وول۔جنگلی،سرٛ نٹ۔
اَروَر:-[مؤل: اَروَر <س: اَوارَ+پار] ا۔ہُمہِ تہٕ یِیمہِ اَنٛدِ۔ہُمہِ یِیمہِ طرفہِ۔ہورِ یورِ۔اَپارِ یَپارِ۔۲۔لگ بگ روقبہٕ۔
اَرہَر:-[ن۔مؤل: اَرہَر <س: آڈھکی]اکہ قسمچ دال۔اَتھ چھِ ہَر ہَر تہٕ ونان۔
اَزاِ:-[مؤل: اَز <پراکرت: اَجہ <س: اَدیہ] ا۔یہِ دوہ،یتھ دوہس ۔۲۔یتھ وَقتس پیٹھ۔ مِ:از چھنہِ پرأنی کتھ۔۳۔ووٗنی۔ مِ:بتنہِ پرژھتم نہٕ،از آہم ژِ خبرگس۔

اَزِ بجَر:- تاز أمیری ۔ نومہِ نِے دوہن ہُنٛد بجَر ۔ (پتہٕ وَتہٕ پیٹھٕ نہٕ) ۔

اَزِ بوٚڑ:- تازِ بوٚڑ ۔ تازِ دولتھ ۔ یُس ووٚنی آسہِ بوٚڑ بنیومُت، سہٕ بوٚڑ موٚہنیوٗ یُس نہٕ کأنی آسہِ ۔

اَزِ ووت، اَزِ وود:- یُس أزی آمُت آسہِ ۔ ۲۔ یٚیمی أزی پۆرِ گاٹہٕ یا زان بیترِ آسہِ پزٲومٕژ ۔ ۳۔ یَتھ أزی وأری یا وَق آسہِ ووتمُت ۔ مُ: وَہرِ ووت یا وَہرِ وود ۔ ۴۔ یُس نہٕ بسکین آسہِ ۔ یُس نوٚوے آسہِ روزنہٕ آمُت ۔ یُس نہٕ پینٛڈ پُرن آسہِ ۔

ازاز:- یمن دوہَن ۔ ازکل ۔

اَز پیٹھ، اَز پیٹھن:- یٚیمہِ دوہہ پیٹھ ۔ یٚیمہِ دوہہ بروٚنٛہہ کُن ۔ یٚیتہٕ یور ۔ أزی کہٕ پیٹھ ۔

اَز تام:- ازتامت، ازتانبتھ ۔ یَتھ دوٚہستام ۔ وُنہٕ، وُنیُک تام ۔ وُنستام ۔ نومن دوہن تام ۔

ازتہٕ پگاہ کرُن:- ٹالُن ۔ واد نہٕ پۆرِ کرُن ۔

ازرأتس:- ۱۔ یوس راتھ گیہ، گامٕژ رأژ ۔ ۲۔ یوس راتھ ییہ ۔ یوٚونہِ رأژ ۔ صُبحس چھِ اَتھ مانے "یوسہٕ راتھ گیہ، تہٕ شامن دوٚیم مانے، یوسہٕ راتھ ییہ ۔

اَزِ شامَس:- یٚیمی دوہہٕ شامَس بأگ ۔ ازشام ویلس ۔

از صبحن:- یٚیمی دوہہ صُبحس بأگ ۔ اَز صُبحکہٕ ویلہٕ ۔

ازکل:- یمن دوہن ۔ أزی کین دوہن ۔ ازاز ۔

اَزکنہٕ، اَزکنہن:- لگ بگ ییٚمی دوہہ ۔ یوہے ازہیوٗ ۔

ازکال:- نوم دوہ، یِم دوہ ۔ یہ زَمانہٕ ۔

ازکالہِ:- أزی کِس زمانس منٛز ۔ أزی کِس موٚہیمس اندر ۔ ازکل ۔

از گوبگاہ ووٚنی وولہِ پگاہ:- یہ چھُ یوان تَمہِ وِزِ وَننہٕ ییٚلہِ کانٛہہ ازتہٕ پگاہ کرِتھ روزکشی آسہِ کران ۔

ازمووٚمُت گوٚو (پتھر) پووٚمُت:- زومُت گوز یوٚنمُت ۔ (یہ کہاوتھ چھےٚ پہلوأنی دَبہٕ ہٕنٛز) کأنٛسہِ ہٕنٛز کمزوٗری ہُنٛد پےٚ لگِتھ تمیُک ناجائز فائید تُلن ۔

ازنتہٕ اِدکرِ:- تہٕ گوٚ زیوٚہے چھُ وَق پتہٕ بوٚزی زبس ۔

أزی:- پیٚتھی دوہس پیٹھ ۔ نومَے دوہ ۔

أزی أزی:- کہیے کالہٕ پیٹھٕ ۔ حال حالے ۔ کینژٕ وقتہٕ پیٹھٕ ۔ یمنے دوہَن ہیوٗ ہ ۔

أزی پیٹھ:- نومَے دوہہٕ پیٹھٕ ۔ أزی کی دوہہٕ بروٚنٛہہ کُن ہ ۔ وُنی کی پیٹھٕ ۔

أزی تام، أزی تامتھ ۔ أزی تانی ۔ أزی تانبتھ:- ۱۔ پیٚتھی دوہَس تام ۔ مِ: أزی تام چھُس گرِ ہٕنس وار ۔ ۲۔ یَتھ دوہس تام تہٕ ۔

أزی کالہٕ:- أزی کالی ۔ نومنے دوہن ۔ یمنے دوہن منٛز ۔ پیٚتھی وقتس منٛز ۔

أزی کہِ پیٹھ:- اَز پیٹھ ۔ از بروٚنٛہہ کُن ۔ نومہٕ دوہہٕ بروٚنٛہہ کُن ۔

أز ٹُک:- یٚیمہٕ دُ ٹک ۔ نومہٕ دُ ٹک ۔ وُنی کِنکہٕ دُ ٹک ۔

اَز۲:- نِشہِ ۔ پیٹھ (فارسی پاٹھی)۔

اَز پا:- اکھ منتُرک زَپھ یُس أندری چھُ یوان کرنہٕ۔ اکہِ قسمچ ذِکر یوسہٕ أندری چھےٚ یوان کرنہٕ۔ تیُتھ زَپُن یَتھ نہٕ کینْہہ زَپہ نےٚ آسہِ۔

اَزر:- [ن۔مؤل: اَزر < س: اَ+جرا]
زانْہہ نہٕ بُڈُون۔ زانْہہ نہٕ سورِ وُن، شوسُند اکھ ناو۔

اَزرُون:- [ن۔مؤل: اَزروَن] ا۔ أچھیٹھ۔ یُس نہٕ بیےٚ سُند زِروِ۔ یس نہٕ بیےٚ سُند خوش یِیہِ، م: سُہ چھُ اَزرُون۔ ۲۔ دؤیمہِ سُند نہٕ زِروِتھ ہیکُن۔ بیےٚ سُند نہٕ خوش یُن۔ م: تَس چھُ اَزرُون۔

اَزرونبر:- اَزرُون آسُن۔ اَزرُون آسنچ حالتھ۔ أچھیٹھ آسنچ حالتھ۔ بیےٚ سُند رُت نہٕ زٕرِتھ ہیکُن۔

اَزَل ۱:- [ن۔مؤل: اَزَل < ع: اَزَل]
دؤہے۔ ہَر ہمیشہِ

اَزلے:- گوڈٕ پیٹھے۔

اَزلی:- ا۔ گوڈٕ پیٹھک۔ اَولہِ پیٹھے آدنے۔ ۲۔ بِذأتی۔ اصلی۔ مؤلہِ تلے۔ یَتھ نہٕ اِبتدا آسہِ۔ یُیمُک نہٕ گوڈ اَنْد مولوٗم آسہِ۔

اَزل ۲:- [ن۔مؤل: اَزَل < ع: اَزَل]۔ لون، نٔصیبہِ، قسمتھ۔

اَزَل پیتھ:- یُس گوڈٕ پیٹھے پہتر اوُن پییہِ۔ یُس بیٚین بور آسہِ۔ نابہٕ کار۔

اَزلہ لون:- قسمتھ۔ ڈیکہ لون۔ تقدیر۔

اَزار:- [ن۔مؤل: اَزار < ف: اَزار] ا۔ دود۔ دَگ۔ تکلیف۔ اِذا۔ ۲۔ پژسنگ دود یُس زَنانہِ شُر زہنہٕ بروٚنْہہ کران چھُ۔

اَزأنی:- [مؤل: اَزأنی < س: ا+جنیانی] یُس نہٕ زأنی کار آسہِ۔ غأر زأنی۔ بےٚ زأنی۔ ووپر۔ وُچھو 'اَزونٕ' تہٕ۔

اَزان پاٹھی:- بےٚ خبر پاٹھی۔ زَن نہٕ خبرے آسہِ۔

اَزِ بَبُن تژاگ:- [ن۔مؤل: اَزِ بَبُن تژاگ < ک: اَزِ بَب + س: تژاگہ] سرینگرس منز مہاراج گنجک بڑ ٹھٕ نُٹھیم ناو۔ اَتھ لفظس چھُ مانے اَزِ بَنْزِ پوٚکھر یا اَزِ بَبُن ناگ۔

اَزوگُے:- [ن۔مؤل اَزوگُے < س: اَ+ جاگرِ] زاگنہٕ روٗستے۔ حبس تھونہٕ روٗستے۔ دیان دِنے۔

اَزوو:- [ن۔مؤل: اَزاو < س: اَ+ جا < جَن] یہ نہٕ وُنہِ زامُت آسہِ۔ زیوٗراونے (دود بیترِ)

اَزحد:- [مؤل: اَزحد < ف: اَز+ع: حَد] گنڈٕ روٗس، بےٚ گنڈ، حَدِ روٗستے، یَتھ نہٕ حَدے آسہِ۔ واریاہ سبٹھاہ۔

اَز کار گژھُن:- کھوٚتھ زَدگژھُن۔ کامہِ کارس لایق نہٕ روزُن۔ تہِ دُپتھ گولوٚ ٹنگ لیوٚ ژیااوٗن کون گژھُن۔

اَزماوُن:- [ن۔مؤل: اَزماو < ف: آزما < آزموٗدَن] پرکھاوُن۔ اَزمأیش کرِنی۔ سَرِ کرُن۔ وُچھُن

کیُتھ نیر۔

ازموومُت :- ا۔ پرکھوومُت ۔ سَرٕ کۄرمُت وُچھمُت زِ کیُتھ نیر۔ ۲۔ سُہ یَس وارِ وارِ زٕ رَوآسہِ لۄ دمُت ۔ یَس گُر آسہِ کرٕمُت۔

اَزمأیِش :- [م۔ ازمأیش >ف: آزمأیش] پرکھاہی ۔ پرکھاو۔ سَرٕ گی۔

اَژر:- [ن۔ مؤل: اَژر >س: اَ+ چَر] نہ ڈلوُن زٕڈٕ۔ بےٚ زُو۔

ژراَژر:- [ن۔ مؤل: ژراَژر >س: چَراچَر] زُودار تہٕ بےٚ زُو (سأری) دُنِیاہ ۔ سورُے زَ گتھ۔

اَژُن:- [مول: اَژن >س: اَچ] اَنٛدریُن ۔ اَندر گرٕھُن۔

اَژٕ نیر:- یِہ تہٕ گژھ۔ اَژُن تہٕ نیرُن۔ م: بچارِس لۄگُس اَژٕ نیر۔

اَژوپ:- [ن۔ مؤل: اَژاپ >اَ+ پراکرِت: چواو > س: چَرو+آپہ یَتی] یَتھ نہٕ ژاپھ آسہِ دِژٕمُت۔ یِہ نہٕ ژوپمُت آسہِ۔ ژاپنے۔ ژاپنہٕ ورأے۔ بزکہِ نَے۔ دَنٛد دِنَے۔

اَژِتَن :- [مؤل: اَژِتَن >س: اَچیتنہ]۔ یَتھ نہٕ ژیتَن (زُوجان) آسہِ۔ تہٕ گوبےجان۔ یِہ نہٕ جاندار آسہِ، (لل دید)۔

اَژیوٚت:- [ن۔ مؤل: اَژیت >س: اَ+ چیت] ا۔ مُدٕ۔ بۄزروٗس۔ ۲۔ بۄزنبر، بۄزتھو دیادَے۔

اَژھر:- [ن۔ مؤل: اَژھر >ک: اوٗژھ >س: اَچ چھ]۔ ا۔ اُوی جار، زأوی جار۔ اوٗژھ آسُن، (پلو بیتر)، تنہٕ۔ ۲۔ لیٚوژ آسُن۔ زُوِ کِنٛی کمزور آسُن۔

اَژھِ رَژھٕ :- [م۔ مؤل: اَژھِ رَژھ >س: اپسرسا] سورگہِ پرٕی یہ ۔ اپھسراہہ۔ م: سورگس چھہِ وُسرتھ دارِ تہٕ بَر۔ اَژھِ رَژھِ نَژٕنہٕ تھی اَندر (پرمانند)

اَژھُن :- [ن۔ مؤل: اَژھَن >ک: اوٗژھ >س: اَچ چھ]۔ ا۔ اوٗژھ گرٕھُن۔ تٕٹَن۔ کمزور گرٕھُن (پلو بیتر)۔ ۲۔ لیٚوژ گرٕھُن۔ زُوِ کِنٛی ڈلُن۔

اَژھوٚل:- [ن۔ مؤل: اَژھل >س: اَ+ چھلہَ] ژھلو ورأے۔ ژھلو روٗستے۔ سیوٚد۔ شوٚد۔

اَژھیٚنٛی دار:- [م۔ مؤل: اَژھیٚنٛی دار >س: اَ۔ چھِنہ+ دھارا] سو دِ کِنٛی یَتھ نہٕ ژھینٛہِ آسہِ۔ روٗدٕ چ یا آنٛچ سو دار یوسہِ لگاتار چلہِ وِنی روزِ۔

اَژھیوٚن :- [ن۔ مؤل: اَژھیوٚن >س: اَ+ چھِنہ] ا۔ اوژ۔ یِہ نہٕ ژھیوٚنمُت آسہِ۔ یِہ ژھینہٕ نَے آسہِ۔ یَتھ نہٕ تر آسہِ وُژھمُت۔ ۲۔ ژھینہٕ روٗس۔ تھکھ گرٕھنہٕ روٗس۔ م: اَژھیوٚن روٗد۔

اَژھ کھَچہِ مَنٛزٕ ٹُس :- ثمہِ ساتہٕ کأنسہِ وَنان ییلہِ سُہ بیٚیہِ کأنسہِ ہِنٛد بِن معالمن منٛز دخل دِیہ۔

اَس اِ:- اَکھ پوٚت لۄگ، ییٚمِیُک مانے چھُ۔ مےٚ، یا اَسہِ م: ملہِ کریوٚنس۔

اَس ۲: - اَکھ پوٚت لوٗگ۔ یٛمیُک مانے چھُ۔ 'تَس'

مِ: کرَس: کرِتَس یا بہِ کرِتَس۔

اَس ۳: - [ن۔ موٗل: اَس <س: مَس] ژٕ اَس۔ خوش

آسنچہِ آوازِ کڈٕ۔

اَستھ: - [ن۔ موٗل: اَست <س: اَست] اَپُز۔ یہِ نہٕ

پوٚز آسہِ۔ یتھ منٛز نہٕ کینٛہہ پَزر آسہِ۔ یہِ نہٕ

آسہِ۔ یہِ نہٕ چھُ۔

اَسمبلی: - مِ۔ موٗل: اَسمبلی <اَنگ: اسمبلی] جمہوٗری

طرزِ حکوٗمتس منٛز اَکھ اہم اَدارٕ۔ نُمایندن ہنٛز سو

مجلس یتھ منٛز قونوٗن بناونہٕ یِوان۔ یِتھ مُجلسہِ منٛز

چھُ مُلکی تہٕ حکوٗمتی ماملاتن پیٹھ غور وفکر کرِتھ تجویز

یِوان پاس کرنہٕ تہٕ سرکارٕ کہِ خاطرٕ بجٹ منظوٗر

یِوان کرنہٕ۔

اَسار: - [ن۔ موٗل: اَسار <س: اَ+سارَ] ۔۱۔ نہٕ

پوشہِ وُن۔ نہٕ روزٕ وُن۔ ۲۔ یہِ نہٕ تلہٕ کنہِ کینٛہہ

آسہِ، یُس نہٕ دوٗر آسہِ۔ یتھ منٛز نہٕ گوٗجی آسہِ۔

بےٚ مایہ۔

اَسادِویٛژ: - [مِ۔ موٗل: اَسادِ وبت <س: اَ+

سادھیہ+ یُت] گریٛنٛز زنانہٕ بُرژ۔ گوبہ کھورٕ۔

اَساودان: - [ن۔ موٗل: اَساودان <س: اَ+سادودھانہٕ]

دیانہٕ روٗس۔ یٛمِس نہٕ حِس آسہِ تھوٚومُت۔ بےٚ پروا۔

اَساوری: - (آساوٗری) [مِ۔ موٗل: اَساوری <ہ:

آساوری] اَکھ راگہِ ہُنٛد ناو۔ گونس منٛز صُبحُک

اَکھ مقام۔

اَسامی ۱: - [مِ۔ موٗل: اَسام <ع: اَسامی <اَسما]۔

۱۔ یہِنٛد ناوٕ ژٕمین آسہِ۔ ۲۔ یُس ستی کینٛہہ کام

آسہِ، یُس ستی ہیوٚن دیُن آسہِ۔

اَسامی ۲: - چھومبَن موٗنڈس بروٚنٛہہ کنہِ چھوٚمبتھ

سَمیٚوُمُت دانہِ دانہِ۔ (گزیرن)

اَسُر: - [ن۔ موٗل: اَسُر <س: اَ+سَر]۔ دیو، جِن۔

ورگہِ پاٹھی۔ کوذاتھ، بَد، ہَتی یور۔

اَسُن: - [ن۔ موٗل: اَسَن <س: ہَسَنہٕ] ۔۱۔ اَس

مُژ رِتھ خُشی ہنٛز آوازِ کڈنہِ۔ کھکھرٕ مارنہِ۔ وُٹھ

کُملاوٕنی۔ ۲۔ ہبڈُن۔ ہبڈنہِ گیلنہِ کنِ اَسُن

تژاوُن۔ ٹھی ٹھی کرُن۔

اَسَن تژاے: - اَسنُک انداز۔ اَسنُک طریقہٕ۔

اَسہِ وُن بُتھ۔

اَسَن کھنگالہٕ: - بڈٕ بڈٕ اَسُن۔ ٹھاہ ٹھاہ کرِتھ اَسُن۔

ژاسہِ چالہِ اَسُن، ہزلہٕ پاٹھی اَسُن۔

اَسَن وِلہِ اَسَن لِلہٕ: - اَسُن تہٕ اَسُن یِن۔ اَسنَس

کنہٕ یوت گژھُن۔ پھولان آسُن، ژاکھ پینٛژ۔

اَسان اَسان: - اَسَن وِزِ۔ ۲۔ خوشحال پاٹھی۔ گندان

گندِان۔ مزَس منٛز۔ ورگہِ: جَل جَل۔ ژٕلی ژٕلی۔

اَسہِ نے لَسہِ کَبتھ: - زِندِ روزنہٕ باپتھ چھُ فِکرِ منٛز

تہٕ پیوان خوش روزُن۔

اَسہِ ناوٕ وُن: - ۱۔ یُس اَسناوِ، مخولی۔ ۲۔ یُس پیٹھ

اُسن ییہِ۔

اَسہٕ ناوُن: -۱۔ تیُتھ کینِہہ کرُن یا وَنُن یُتھ بیٚا کھ اَسہِ۔ ۲۔ بیٚیس اَسُن اَنُن۔

اَسہٕ وِنہِ ہونجہِ: - اَسان اَسان۔ اَسہٕ وِنہِ بُتھِ۔ دِژہٕ کھارنہٕ رؤستے۔

اَسہٕ وُن: -یُس اَسان آسہِ۔ سومو کھہٕ۔ پھولہٕ وُن۔ خوش طبٕ یَتھ۔ یُس نہٕ دِ یہٕ وُن آسہِ۔ یَس نہٕ بُتھِس پیٹھ دژہٕ آسہِ۔

اَسُن گیلُن پانس میلُن: - بیٚیس ہسڈ نہٕ چھُ پانس تہٕ بِنتھ یوان۔ یہٕ چھُ مثالہِ پأٹھی وَننہٕ یوان۔

أسی أسی: -۱۔ سبٹھاہ أسِتھ۔ أسِتھ تہٕ أسِتھ، م: أسی أسی وولُکھ گُٹھ۔ ۲۔ اَسان اَسان۔ خوش حال پأٹھی۔ اَسان تہٕ گِنٛدان۔ ورگہٕ: جَل جَل ہٕلی ہٕلی

اۆسُم: - مےٚ اۆس۔ مےٚ تژ ووأسُن۔ مےٚ کۆراَسُنا۔

اۆسُن: - تٔمی اوس۔ تٔمی تژ ووأسُن۔ تٔمی کۆراَسُنا۔

اَسنہٕ ہَنا: - اَسَن پیٚوٚ ٹھتا۔ اَسَن رَژھا۔

اَسنہٕ ہَنا کرِنی: -۱۔ رَژِ کھنٛڈِ اَسُن۔ ۲۔ پَرواے نہٕ کرُن، کِچہٕ کِچہِ نہٕ گژھُن۔

اَسۆم بےٚ سۆم: -[ن۔ مؤل: اَسَم بےٚ سَم <س: اَ+ سَمہٕ+ف، بے+س: سَمہٕ <س: وِشَمہٕ] نابرابر۔ ناہموار، یَتھ کھسہٕ وَس آسہِ۔

اَسور: -[ن۔ مؤل: اَسار <س: اَ+سار] یہ یا یُس نہٕ سورِ۔ پوشہِ ڈُن۔ وَرگہٕ: ووفادار۔

اَسورِ وُن: -[ن۔ مؤل: اَسورُون <س: اَ+سار+ وان] نہٕ سورِ وُن۔ یہ نہٕ سورِ۔ یہ نہٕ موکلہِ۔ أنتہٕ رؤس۔ یَتھ نہٕ اَنٛدٕ ے آسہِ۔

اَسور گژھُن: -نہٕ سارُن۔ یہ نہٕ سارِ۔ یہ نہٕ لگہِ۔ کھیتھ نہٕ لگُن۔

اَسوسیشَن: -[م۔ مؤل: اَسوسیشَن <اَنگ: اَسوسی ایشن (Association) اُنجمن۔

اَسورنی: -[م۔ مؤل: اَسُرنی <س، اَسُر + اِن] راکھسیٚنی۔ دیوِنی۔

اَسونٛدَر: -[مؤل: اَسوندَر <س: اَ+ سُنٛدَر] نہٕ سوندَر۔ کوکور۔ بےٚ شۆب۔ کوبُتھِ۔ بد صوٗرتھ۔ اوٹھر کھونٹُر۔

اَسبد: -[مؤلٛ: اَسبد <س: اَ+سِد دَھ]۔ ۱۔ یہ نہٕ سبد آسہِ، یہ نہٕ ثأبتھ آسہِ۔ ۲۔ یَتھ نہٕ سیٚدی آسہِ گأمژ۔ یہ نہٕ پوٗرٕ آسہِ گومُت۔ یہ نہٕ بامَل آسہِ آمُت۔ ناکام۔ ۳۔ یہ نہٕ سیٚد یوٗمُت آسہِ۔ یہ نہٕ اَتھس منٛز آمُت آسہِ۔

اَسبرَگ: -[ن۔ مؤل: اَسبرَگ] اَکھ پوشہِ ذات۔

اَسباب، اَسبابہٕ: -[ن۔ مؤل: اَسباب <ع: اَسباب]۔ ۱۔ سامانہٕ۔ ڈیرٕ ڈٔگہٕ۔ ۲۔ ہتھی یار تہٕ اَوزار بیترِ۔

اَسبہٕ: - سفیدٕ رَنگہٕ تُلر۔

اَستَر: -[ن۔ مؤل: اَستَر <ف: اُستَر، آستَر] پلوس أندٕ ری یا تٔلی کَنی لوگمُت کپُر۔ اَستَر۔

اَستَر نہٕ لِیُن (لوٗن):- کانٛسہِ مُقابلہٕ کم پایہٕ آسُن، ؤسِتھ مولہٕ آسُن۔

اَستَر ۲:-[ن۔ مؤل: اَستَر <ف: اَستَر <س: اَشوتَر] کاٹُر۔ خچر۔

اَستان:-[ن۔ مؤل: اَستان۔ <ف: آستان، آ+ پہلوی: سِتان، س: ستھانہ]۔ زیارتھ۔ کانٛسہِ پزٕ اُنس بُزرگہٕ سنٛز جاے۔

اَستانَن دَشہِ گنٛڈُنہٕ:- اَستانَن گژھتھ مُراد منٛگُن۔ کانٛہہ خاہش پوٗر کرنہٕ موکھہٕ جتنہٕ کرٕنۍ۔

اَستانَن دَشہِ مُژراونۍ آسنہٕ:- یہِ چھِ تیٛلہِ وَنان ییٛلہِ یوٗژھمُت کونٛچھمُت کھُرانہٕ خلاف توقع کرِ۔

اَستانَن دَشہِ مُژراونہٕ:- مُراد پوٗر گژھتھ نذر نیاز کرُن۔

اَستان لدُن:- زِیارتس نذر پیش کرُن۔ ہَر زِ پاٹھۍ گو کُنہٕ مجبوٗری آسنۍ۔ م: بہٕ کیٛاز دِمس اَستان چھمہٕ لدُن۔

اَستہِ ا:-[ن۔ مؤل: اَست <س ہَستہ/ وِستہِ] زٕمین مینٛنُک اَکھ پزٕ ون میٛژ۔

اَستہِ ۲:-[<ف: آہستہ] لوتہِ۔ لوتہِ پاٹھۍ]۔

اَستہِ اَستہِ:- وارِ وارِ۔ لوٚت لوٚت۔ لوتہِ لوتہِ، ہَنہِ ہَنہِ۔

اَستہِ وبستھ:-[<س: اَستہَ وبستہِ] چھکرِتھ آسُن۔ بےٚ ترتیب آسُن۔ چھلہِ چھانگرِ آسُن۔

اَستوتھ:- [ن۔ مؤل: اَستوت <س: اَستُتِہِ] شُکر۔ حمد۔

اَستوتھ کرُن۔ حمد پرُن۔ شُکر کرُن:- (دِیہ سُنٛد)۔ م: تِمۍ کوٚر اَستوتھ زِ کہٕ تام کہٕ تام بچوو۔

اَستھ:-[ن۔ مؤل: اَست <س: اَستہ] ا۔ لوٗسُن (زوٗن، آفتاب، تارکھ بیترِ)۔ ۲۔ کُنہِ تارکُک بیٛاکھ تارکھ بُتھِ آسنہٕ یا اَکہِ سے رأش یا بُرجس منٛز آسنہٕ کِنۍ نظرِ تلہِ غائب گوٚمُت آسُن۔ ۳۔ گرٛیہہ بن ہِنٛدِ اَستَس گژھنُک کال یا لوسنُک کال، اَتھ اَندر کانٛہہ نٕو کام کرٕنۍ چھنہٕ پھرٕ ژیوان مانِنہٕ۔ م: از کل چھُ یوم اَستس گوٚمُت تِو کِنۍ بنہِ نہٕ کھانٛدر کرُن۔

اَستھ کرُن:- ا۔ لوٗسُن (زوٗن آفتابہٕ یا تارُک بیتر)۔ ۲۔ دوٚن تارکن ہُنٛد اَکہِ سے بُرجس منٛز آسنہٕ کِنۍ اَکیٛک نظرِ تلہِ غائب گژھُن۔ ۳۔ تل گژھُن۔ تل یُن (کمزورِ سُنٛد طاقتہٕ وألِس تل)۔ پیٛتہٕ کرُن۔

اَستَس کرُن:- تل کرُن۔ پتھ کرُن۔ ہارناوُن (وادوادس یا ہر انٛدر)۔

اَستَس گژھُن۔ ا۔ تل یُن۔ ہارُن۔ ہارِ سپدُنۍ۔ ۲۔ کینٛہہ نہٕ کرُن تگُن۔ ۳۔ شِکَس یُن۔ واوپیوٚن۔

اَستھاپن:- [ن۔ مؤل: اَستھاپن <س: ستھاپنَہ] دیوی دار۔ دیوالے۔ سو جاے یوسہٕ دیوی دِوتاہن ہِنٛدِ ناوِ آسہِ۔

اَسرِ وبسر:-[م۔ مؤل: اَسرِ وبسر <س: اَ+ سمَر+ وِسَمَر

]۔نبٕتہٕ مومنٛیار۔ئرِزَ نگہٕ لوسنہٕ۔حبس ہوش نہٕ
روزِنۍ۔ۆسۍ ۆسۍ پیۆن۔

اَسلاف:۔[مۆل: اَسلاف <ع: اَسلاف]پرٲنۍ
بُزرِگ۔پرٲنۍ زِٹھۍ۔

اَسلام علیکُم:۔[ن۔مۆل: اسلام علیکُم <ع: اَلسّلام
علیکُم]مُسلمانن ہُنٛز سَلام۔توہہِ پیٹھ اَسِن
سلامتی۔توٚہۍ اِسوٚ ٹھیکھ پٲٹھۍ۔وارِ اَسوٚ۔
وارِ روٗزِو۔

اَسمان:۔[ن۔مۆل: اَسمان <ف: آسمان]نَب۔
آکاش۔

اَسمانس ہِتۍ بُزۍ بُزۍ گاڈ کھیٚنہٕ:۔تھَد بَن گرٕہن
کھسُن۔زوٚن کھیٚنہٕ کھسُن۔اَسمانٕۍ وُپھُن۔
پٕژن پان کیاہتام زانُن۔اَچھُن کھسُن۔

اَسمانَن کھالُن(کھارُن):۔ا۔سبٹھاہ زیاد تاریف
کرِنۍ۔۲۔سٕتھر کھارِنۍ۔۳۔عالم تُلُن۔

اَسمانہٕ پیوٚن:۔ا۔اَسمانہٕ پیٹھ بون لاینہٕ یُن۔ہیٚرِ
پیٹھ پتھرِس پیٹھ وٕستھ پیوٚن۔۲۔سبٹھاہ پاپَر
جا آسنہٕ پتہٕ پتھرِس لارِتھ گژھُن۔۳۔حٲران
گوژھُن۔آشٕرِ گژھُن۔م: یہ بوٗزِتھ پیوٚس بہٕ
اَسمانہٕ۔۴۔کُنہٕ مێژسنہٕ ورٲے واتُن۔ہنٛگہٕ
تہٕ منٛگہٕ واتتھ پیوٚن۔م: یہ مال چھا اَسمانہٕ
پیوٚمُت۔

اَسمانہٕ وٕستھ بُترٲژ دَب:۔اَکہٕ بلاہِ تَلہٕ موکلتھ
بیٚیِس تَل لَگُن۔

اَسمان زٕمینٛ فرق:۔پھیرَ ے پھیرٕ۔وارِیاہ
فرِق۔کتہٕ کور فرق۔

اَسمان نکھس ٹٕلُن:۔کرٕ بکہٕ ناد لاگُن۔سخ شور
لاگُن۔دَمالہٕ کرنہٕ۔

اَسمانٕۍ:۔صفت ا۔اَسمانُک۔۲۔ہیٚرِ ہیٚرۍ۔پیٚٹھِمۍ کنۍ۔
۳۔یتھ اَسمانُک ہیوٗ رَنٛگ آسہٕ۔

اَسمانٕۍ اَنٛز:۔ا۔اَکھ وُڈوُن جاناوار۔۲۔وَرگہٕ:
اورے کینٛہہ واتُن۔مفتُک کینٛہہ بَنُن۔

اَسمانٕۍ بلاے:۔ہنٛگہٕ تہٕ منٛگہٕ آفتھ۔الغاٮ۪ٕبی تَرٛٹھ۔
غیبی بلاے۔

اَسمانٕۍ بوٗٹۍ:۔اَکہٕ رٕٹھ ہُنٛد ناو۔اَسمان بیل۔

اَسمانٕۍ جہاز:۔ہوٲیی جہاز۔

اَسمانٕۍ رَنٛگ:۔پیروٗزی رَنٛگ۔تیتھے رَنٛگ یتھ
اَسمانَس آسان چھُ۔

اَسمانٕۍ رَنٛگہٕ:۔پیروٗزی رَنٛگہٕ۔اَسمانہٕ رَنٛگہٕ۔اَسمانٕۍ
رَنٛگس پیٹھ۔تِتھۍ رَنٛگہٕ یُتھ اَسمانس آسان چھُ۔

اَسمانٕۍ گوٗلِہ:۔ا۔اَکہٕ آتش بازِ ہُنٛد ناو۔
۲۔(وَرگہٕ پٲٹھۍ)ٹُر۔راد۔اَپُز۔

اَسوَد:۔[مۆل: اَسوَد <ع: اَسوَد] کرٕہُن۔سِیاہ۔کوٗل۔

اَسیُو ا:۔[ن۔مۆل: اَسِو <س: اَ+سِود]سِوٕنۍ۔
موٗمُت نہٕ آسُن۔سوٕنۍ تھوٚوُمُت۔آبَس منٛز
گوٚکھاوٕنۍ۔

اَسیُو ۲:- [ن۔ مؤل: اَسو <س: اَ+سیو]سِوی نہٕ کوٗ رمُت۔سِوی نہٕ گومُت۔نہٕ ہلر وومُت۔

اَسیوٗن:- [ن۔ مؤل: اَسبن <س: ا+سِونہٕ]یہٕ رٔنتھ دۄ رُے آسہٕ رٔو دمُت۔یَتھ نہٕ پۆرِ پاکھ آسہٕ لوٗگمُت۔یہٕ نہٕ سیٚنیوٗمُت آسہٕ۔

اَشم:-[م۔مول: اَشم <س: اَشمن]پَتہٕ پَنج ارم۔

اَشُد:-[ن۔ مؤل: اَشد <س: اَوشدھ]۔ا۔دَوا۔ اُچھ داد ٹیک اَکھ دوا۔ تاچھ (یہٕ چھےٚ پھکبھ آسان)۔۲۔ سو جنگلی گاسہٕ ذاتھ یمہٕ سٟتی نشہٕ کھسان تہٕ بےٚ ہوش گژھان چھِ۔

اَشَد پیٹ:- دوٕاپٹ۔لَتہٕ (دَواہچہٕ ،ژٔنڈ نچہ بیترٕ)۔

اَشَد تج۔اَشَد تھل:-اَشُد لاگنچ تج۔اُچھن دوا لاگنگ ٹُل۔تاچھ لاگنچ تج۔

اَشَد گری وان:-ا۔ اَشُد کِنَن وٲلی سُند وان۔ ۲۔ ورگہٕ پاٹھی سوجاے ییٚتہٕ نَس شُر بو آسہٕ وَدن وان لوگمُت۔یہٕ چھِ اِو کنہٕ ونان تہٕ کیازِ اَشد گری ہندی گرٲسی اُچھ دٲی لدشُری ژُر وو تھنہٕ کِنہٕ ٲوی ٲوی ہےٚ ٹُلان۔

اَشَد گوٚر:- اُچھ دَوابناوَن وول۔اُچھ دوادِنہٕ وول۔

اَشَد گولِکھ:- اُچھن لاگنگ اَشدی پھوٚل۔

اَشَد وان:- دَواوان۔ بُہری وان (ییٚتہٕ اَشد کِننہٕ آسہٕ یوان)۔اَشد گری سُند وان۔

اَشُد کھیٚون:- اَفسوٗس کرُن۔ ہَمہٕ سوس آسُن۔

پھکبھ کھینٛی۔ ویٚہہ کھیٚون۔

اَشُد لگُن:- ا۔ اَشد ٹیک اَثر گژھُن جنگلس منٛز پھیرنہٕ کِنہٕ کینژِ وجنگلی بوٗٹو سٟتی نشہٕ لگُن ، بےٚ ہوش گژھُن یا گیری تہٕ گتہٕ ٹنی۔ ۲۔اَشُد لوٗگ گژھُن ، براہ ییُن۔

اَشُد لاگُن:- اُچھ دٲدی لدس اُچھن نیبری کنہٕ اَشُد متھُن

اَشوٗ ژھ:-[ن۔مؤل: اَشوٗژ <س: ا+شوٗچہ]ہوٗنژھ (ہوٗنژھ گوکاٹسہٕ ہنٛدِ مَرنہٕ یا زینہٕ پتہٕ کاہَن دوہن تتھ گرس منٛز ژھیٚر مانہٕ یُن ییٚتہٕ یتھ کینْہہ سپُدمُت آسہٕ۔یہٕ چھُ اَکھ قسمک کوار ٹٛین لاگہٕ نشہٕ بچنہٕ باپتھ)

اَشوک:- [ن۔ مؤل : اَشوک <س: اَشوکہٕ] ہُنٛدوستانک اَکھ مشہوٗر بادشاہ یَسنٛدِ وقتہٕ کشیرِ اَندر بوومُت پھالُو، دَپان چھِ سرینگر بَسو وگوڈ تٔمی۔ ہندستانک قومی نشانہٕ چھُ تہنٛدی کالچہٕ سنگترٲشی ہنٛدِ اَکھ نۆمونَک یادگار۔

اشوک چکر:-[ن۔مؤل: اَشوک چکر <س: اَشوکہ+ چکر]۔ا۔ مہاراجہ اَشوک سُنٛد اَکھ خاص نشانہٕ یَتھ پٹھ اَکھ ژٔکھر تہٕ ترٛےٚ ہہہ کلہٕ چھِ بنأوِتھ۔۲۔ ہُندستانک قومی نشانہٕ۔ ۳۔ہندوستانس منٛز کانہہ بڈ یا تھکبہٕ وِنی کأم کرَن والین دِنہٕ یِنہٕ وول اَکھ قومی اعزاز۔

اَشوٗب:- (ن۔مؤل: اَشوب <س: اَ+شبھ]شوب

نہٕ آسُن ۔ آپدا ۔ مُصیبتھ ۔ بنأوتھ ۔ خأر نہٕ آسُن ۔ رٕژر نہٕ آسُن ۔

اَشود :- [ن ۔ مؤل: اَشود <س: اَ+شُد دھ] ا ۔ یہ نہٕ شو دآسہِ ۔ یہ نہٕ صحی آسہِ ۔ یہ غلط آسہِ (خاص کٔرتھ غلط لیوٗکھمُت) ۔ ۲ ۔ تیٚتھ لیوٗکھمُت یہ نہٕ ووتھِ ۔ ۳ ۔ ناصاف ۔ ژھیٚوٹ ۔ ۴ ۔ ناشأیستہٕ کلامہٕ ۔

اَشوٚدی :- ا ۔ غلطی بیترِ (لیکھنس کرنس منز) ۲ ۔ ژھیٚچر ۔

اَشوٚدی کڈٕنی :- غلطی ہأوتھ دِنی ۔ غلطی دوٗر کرٕنی ۔

اشوزر :- ا ۔ اشود نہٕ آسُن ۔ شود نہٕ آسنٕچ حالتھ ۔ مکریر ۔ ۲ ۔ مزازٕ کٔنی یا شٔریرٕ کٔنی اوٗری نہٕ یوٗری آسُن ۔ ۳ ۔ کھوٗٹھ کھٹأیی ۔ منٛگ کھوچر ۔

اَشون :- [م ۔ مؤل: اَشون <س: اَشِونی] ستوٗ وُہو نچھترٕ ومنٛز گوڈنیُک نچھترُ ۔ اکھ خاص نچھتر ۔ اکھ ساتھ ۔

اَشو وار، اَشودار :- [ن ۔ مؤل: اَشو وار <س: اَشوٕ+وارَ] گُری سوار ۔ چوبک سوار ۔ گُرِس خطِ کڈٕن وول ۔

اَشٹمی :- [م ۔ مؤل: اَشٹمی <س: اَشٹمی] اٗٹھم ۔ پچھک اُٹھم دوہ ۔

اَشٹاوُکرُ :- [ن ۔ مؤل: اَشٹاوُکر <س: اَشٹاوکر] اَکِس ژٕنی سُند ناویس اٗٹھوے اَنگ ٹٕلی اَسی ۔ وَرگہِ : وُکر انسان ۔ راکھیُس ہیُوٗ انسان، کوکود رتہٕ بنٛگور انسان، یُس ...

اَنگ سیوٗ دآسہِ ۔

اَشٹاوٕکر :- کو کاٗرتہٕ بیٚکار زنانہٕ ۔ رانٛٹس ہِش زنانہٕ ۔

اَشٹہٕ :- [اَشٹہٕ ۔ اٗٹھ، اَکھ بروٗنٛہہ لوٗگ] اٗٹھ ۔ اَکھ گوڈٕ لوٗگ یُس یمن ستہِ تہٕ لگان چھُ، م: ا ۔ اَشٹہٕ ڈلہٕ ہرٕدے (اٗٹھ وٕتھر پمپوش ہیُوٗ دِل) ۔ ۲ ۔ اَشٹہٕ موٗرتی (سُہ یُس اٗٹھ رٕپھ چھِ، تہٕ دٕپتھ گوٗشو] ۔

اَشٹہٕ دَشہِ :- [مؤل: اَشٹہٕ دَش <س: اَشٹا دَشہِ] ارداہ ۔ اٗٹھِ پیٚٹھی کاہ ۔ دوٕیہ کم وُہہ (شِوپرٕنے)

اَشرَفُل مخلوٗقات :- زٕوٕ ذأژ وأندرٕ تھوٚدبوٚڈ تہٕ شرفہٕ وول ۔ یہ چھُ بنی آدم سُند اکھ صِفت ۔

اَشراف :- شٔریف موہنیوٕ ۔ شٔریف موہنوی ۔ بوٚڈ موہنیوٕ ۔ بڈٕ موہنوی ۔ رٔیٖس ۔

اَشرأفی :- شرافتھ ۔ شٔریف آسُن ۔

اَشرفی :- [م ۔ مؤل: اَشرفی <ف: اَشرفی <ع: اَشرف] سونہٕ سٕنز موہَر ۔

اَشکہٕ ا :- [م ۔ مؤل: اَشک] ۔ ا ۔ أڈی جن ہٕندی گنٛڈ، جوڑ ۔ ۲ ۔ نأر ۔ رَگہٕ ۔

اَشکہٕ ژٕٹنہِ :- رَگہٕ تہٕ نأر ژٕٹنی ۔ تہٕ دٕپتھ گولایُن ۔ ماردیُن ۔

اَشکہٕ ۲ :- گُپنٕن ہٕنزن پٕڑاژن اَندری مازٕ وٕی گنٛڈی ہوٕی ۔

اَشکہٕ پنہٕ :- اَشکہٕ پھولہٕ نہٕ، ہنہٕ نہٕ ۔ اِشکن دود

کرُن ۔ (اَتھ دأ دِس منٛز چھُنہٕ چارو أليس گاسہٕ،
دانہٕ بیترِ کھیٛون بنان)

اَشکھاش:- [ن ۔ مؤل: اَشکھاش <ع: اشخاص]
پؤرٕ لفظ چھُ، غدرِ اشخاص ۔ سَم سوٗتُر ۔ لؤرٕ پار ۔
ڈُبہٕ ڈاس ۔ ڈاکھ ۔ سَتیاناس ۔ ناش ۔ یہِ چھُ
اَکھ ووہُو ۔ م: تمن گرٛھن اَشکھاش یمن سون
تیۆل چھُ ۔

اَشکھاش گرٛھُن :- سَم سوٗتُر گرٛھُن ۔ ڈُبہٕ ڈاس
بیترِ گرٛھُن ۔

اَشول ، أشوٗل :- [م ۔ مؤل: اَشوٗل] سو یوسہٕ نہٕ ژٔ
پأٹھی پانٛژھیٛنی یا گاۓ آسہِ مگر یار مٔژ آسہِ ۔ یوسہٕ
ژٔو رِژٔو رِبد کأری آسہِ کران ۔ عأشہٕ مٔژ ۔

اٮ۪صل :- [ن ۔ مؤل: اٮ۪صل <ع: اَصل] ۔ ۱ ۔ پۆز ۔
یہ یایس نہٕ کٹہٕ آسہِ ۔ ۲ ۔ مؤلہٕ تلُک ۔ اَہم ۔
۳ ۔ یتھ کانٛہہ وٗجوٗد آسہِ ۔ ۴ ۔ جان نسلُک
شوز ذأژ ژھٔنٛد ۔ ۵ ۔ شۆد ۔ یتھ نہٕ مِلہٕ مِشہٕ آسہِ ۔

اٮ۪صلیٖ ضاف یُن :- لاب نہٕ گنہٕ تہٕ مؤلہٕ ہے
چھونُن فأیِد چ نہٕ کتھے دَپھ پننہٕ ہے گاٹہٕ ۔

اَصالتھ :- [م ۔ مؤل: اَصالت <ع: اصالت]
شرافتھ ۔ ذأژُل آسُن ۔

اَصالتَن :- پأنۍ پانے ۔ پننہٕ مَرضیہٕ ۔ وٗکیل یا
موختار ورأے ۔

اٮ۪صل اٮ۪صل مؤدی باہٕتے پھرٛال رٔودی :- یہِ
چھُ یوان تیٛلہِ ہَرزٕ پأٹھی وَننہٕ ییٛلہِ کانٛہہ کم ذاتھ
یا کمینہٕ بارسس ییہِ تہٕ یمن تیٛتھ رُتبہٕ پرٛ ہے
تِم گرٛھن ییتھ یا پھکی ۔

اٮ۪صل گو اٮ۪صلیٖ تہٕ نقل گو نقلیٖ ،

اٮ۪صل گو اٮ۪صلیٖ تہٕ فرہ گو فرہے :- تمہِ ساتہٕ وَنان
ییٛلہِ اٮ۪صل چیزٕ کی تأریف آسَن کرٕنی یا نقلی
(فرہ) چیزٕ چ خرأبی ژٔ آسہِ کڈٕنی ۔

اصحاب :- [ن ۔ مؤل: اَصحاب <ع: اصحاب]
''صأحب'' لفظُک جمع ۔ ژٔنی لۆکھ، حضرتِ محمدؐ
صأبٕنی یار ۔ صحأبی ۔

اَصحابہٕ کہفن ہٕنٛد ہۆن :- سُہ ہۆن یُس تمن
سَتن دہندارن گو پھ نیبرٕ کنہٕ ترٛبن ہتن تہٕ
نوَن ؤری ین رٔودیم بادشاہ دٕقیانوسہٕ سِنٛدِ خوفہٕ
ژٔو رِ رٔودی ۔ قطمیر ۔

اَصلا :- [مؤل: اَصلا <ع: اَصلا] ہرگز ۔ مُلیٛہہ ، پٔزی کنۍ ۔

اصلیت، اٮ۪صلیتھ :- [م ۔ مؤل: اَصلیت <ع:
اَصلیت] پزر ۔ حٔقیقتھ ۔

اَصلی :- [مؤل: اَصلی <ع: اَصلی] ۔ مؤلہٕ تلہٕ ۔ پۆز
کٹہٕ نہٕ ۔ نقل نہٕ ۔

اَطراف :- [ن ۔ مول: اطراف <ع: اطراف <طرف] ۔
مختلِف طرف ۔ اَنٛد ۔ اَنٛد پۆکھ ۔ دٔورِ دٔو رچہِ
جایہِ ۔ م: سُہ چھُ اَطرافن پھیر تھ آمُت ۔

اطوار :- [ن ۔ مؤل: اَطوار <اطوار <طور] ۔ طور طرٕز ۔

کرتوتھ۔ کردار۔ پھیچِہ۔ کوڈَر یہِ لفظ چھُ ژٔرۍ پاٹھۍ کأنسہِ ہنز بدی ہاوَنہٕ وِزِ وَننہٕ یوان۔ مِ: تیٚنٛدی اَطوارو چھتھ چھُ انسان تژ ہران۔

اَغائِفِل:- اصل لفظ چھُ غائِفِل تہٕ اَغائِفِل چھُ غلط لفظ۔ موصُم۔ بےٚ خبر۔

اَغراض:- [مؤل: اَغراض <ع: اغراض۔ غرض لفظُک جمع]۔ مُدا۔ مطلب۔

اَغلب:-[ن۔مؤل: اَغلب <ع: اغلب]۔ سبٹھاہ مُمکن۔

اَغوا:- [مؤل: اَغوا <ع: اغوا]۔ (کأنسہِ اِنسان وَرٕ غلاوتھ یا جبرن نیُن۔

اَغیار:-[مؤل: اَغیار۔ غیر، لفظُک جمع]۔ غأر۔ پٔرِدی۔ ووپٔر۔ پرٕزٔنی۔

اَفائی:-[مؤل: اَفأے <ع: اَفواہی <افواہ] شاوَے یا شوو پہ پأٹھۍ۔ لوٗکن نِش بوزنہٕ پأٹھۍ (مگر سَرِ کرٕنے)۔

افراتفری:-[ن۔مؤل: اَطراف <ع: اَطراف <طرف] شور شَر۔ کھلبلی۔ گڑبڑ۔ بدامنی۔

افراسیاب:-[ن۔مؤل: اَفراسیاب <ف: اَفراسیاب] ا۔ ایرانُک اَکھ مشہوٗر بادشاہ یُس وٕری یہِ بدبن جنگ روٗدکران تہٕ یُسند تذکرٕ کأشرِبن مثنوٕین منز چھُ۔ ۲۔ ہَزلہٕ پأٹھۍ سبٹھاہ گاٹل، کأکی۔ ۳۔ یُس بوہتان آسہِ ونان، بوٚہدری آسہِ تھبکان۔

اَفراسیأبی:- تھبکُن۔ پٔنٛزٕ بوٚہدری تھبکٕنی۔ بوہتان وَنٕنۍ۔ گاٹِہ جار تھبکُن۔

افسر:-[ن۔مؤل: اَفسر <اَنگ: اوفسر (Officer) دفترُک زیٚٹھ۔ سُہ یُس تَل کأنٛسہ آسہِ کأم کران۔

اَفسٔری:-[م۔مؤل: اَفسٔری <اَنگ: اوفسر]۔ ا۔ حأکمی۔ اَفسرِ سُند حُدٕ۔ ۲۔ ورگہٕ پأٹھۍ۔ پیٹھووٗلی۔ مِ: اَفسری چھُہم ہاوان۔

اَفسانہٕ:- [ن۔مؤل: اَفسان <ف: افسانہٕ، ژٔنٛد: ایبہ+سانہ <شا=س: ابھشا] بناوٹن ہنز کتھ۔ دِل لگہٕ پٔچ تہٕ دِل پھُٹہٕ پٔچ کتھ۔ داستان۔

افسوٗس:- [ن۔مؤل: افسوٗس <ف: اَفسوٗس]۔ ا۔ دوکھ۔ غم۔ فِکر۔ ماتم۔ ۲۔ ہَے ہَے، ہاے، ہے کیا گوس۔ م: اَفسوس بہٕ اوسُس نہٕ تَتہٕ۔

افسوٗس کھیوٗن:- (کُنہِ باپتھ) پھیرُن، پشتاوُن۔

افسوٗس گرٕھُن:- تباہی گرٕھنی۔ وَدُن لایق گرٕھُن۔ (ووہو پأٹھۍ وَننہٕ یوان)۔

افسوٗس لارُن:- کوٚرمُت کولہِ گرٕھُن۔ کرِتھ راوُن۔ وٕٹھتھ نہٕ کھسُن۔ کینہہ نہٕ اَتھ یُن۔ کٔتی کٔتی اَکوٚت گرٕھُن۔

افسوٗس ناک:- پشتاوُس لایق، افسوٗسس لایق۔

اَفشان:- [ن۔مؤل: اَفشان <ف: اَفشان۔ ژٔنٛد: ایو+شہ] مُکوش۔ سونہٕ وٕتھرُک ژٕن۔

اَفضَل:- [مؤل: اَفضَل <ع: اَفضل] یُس فٔضیلتھ آسہِ سارِوے کھوتہٕ جان، کھٔسِتھ، تھدِ

پایک۔

افضلن چینہِ بنگہ تہٕ چلمہِ کھٔرٕ کأف:۔ (یا کانگرِ کھٔرٕ کأف)۔ کُنی تام کوٗ راَتُر تہٕ کستام لوٗگ ئلی۔ کُمس تام راہ تہٕ کُستام لأ جکھ ہانٛزٕ ھ۔ م: اُتنہِ بلا یہِ ژٹ۔

اَفغان:۔ [ن۔مؤل: افغان < ف: اَفغان] اَفغانستانٛک روزُن وول۔ پٹھان۔

افغأنستان:۔[ن۔مؤل: اَفغانستأن < ف: اَفغانستان] اَفغانَن ہُنٛد مُلک۔

اَفغأنی:۔ [ن۔مؤل: اَفغأنی < ف: افغأنی]۔ ا۔اَفغأنستانٛک۔پٹھان۔ ۲۔اَفغانَن ہنٛز زبان۔

اَفلا طوٗن:۔[ن۔ مؤل: اَفلاطون < ع: افلاطون < یوٗنأنی: پلیٹونکاس] اَکس مَشہوٗر یوٗنأنی فلسفی سُنٛد ناو۔ ہرٕ پأٹھی تَس وَنان یُس گاٹہٕ جارس درٛسہٕ دِیہ۔

افواہ:۔[م۔مؤل: اَفواہ < ع: افواہ < فوہ] شاوَے۔ شوٗوَے۔ہوگ۔

اَفواہ باز:۔ٹٕڑ گوٗر۔شوٗو یہِ ترٛاوَن وول۔اوِر یوراپٕرٕ کتھہِ پھألان وول۔

اَفواہ بأزی:۔ٹٕڑِ ترٛاوُنٛک شوٗغُل۔ ٹٕڑ گری۔ شوٗو یہِ ترٛاوُنٛک کار۔

اَقصا:۔ (اَقصیٰ) [ع: اقصیٰ] فَلسطینس منٛز اکھ مشہوٗر مسجِد یمیُک تذکِرٕ قُرآنس منٛز تہٕ چھُ۔

اَقلِیتھ:۔[م۔ مؤل: اَقلیتھ < ع: اَقل] گرٛٹُو منٛز لوٗکٕٹ جماتھ۔م: اَکثرِیتھ)

اَک:۔[مؤل: اَک < س: ایکہ، ف: یک] یہِ چھُ کینٛژن مِلِ مِش لفظن سٟتۍ گوڈٕ یوان اَکھ یا اُکن ہاونہٕ باپتھ۔ م: اَکہٕ وُہہ، اَکہٕ ئٹھن۔

اَکہِ بالہٕ کھالُن بیٛیہِ بالہٕ والُن:۔ا۔کأنسہِ کینٛہہ وُنی وُنی سبٹھاہ وَلگتَن دِنی۔ ۲۔ بتولہٕ وٕنی۔ شبرانٛگ وٕنی۔

اَکہِ رَنٛگہِ بیٛا کھرَنٛگ (گرٛٹھُن):۔ا۔شَرمنٛدٕ (گرٛٹھُن)۔خجِل (گرٛٹھُن)۔ اَکلہٕ بکل (گرٛٹھُن)۔۲۔(کھوٗژنہِ کِن) بُتھِس زردی پھیرٕنی۔

اَکہِ کنہٕ بوزُن تہٕ بیٛیہِ کنہٕ ترٛاوُن:۔ کتھ بوٗزِتھ نہ تَتھ پٹھ عمَل کرٕنی۔ مسأوی زأنِتھ ترٛاوُن۔توجہ نہٕ دِیُن۔

اَکہٕ نأنی:۔< ک اَکھ < اَک < س: ایکہ + نابھ نالہ (ک۔نان)۔سوزنانہٕ یُس اکھ اَکس پَتہٕ کوریے کوریا نچوٚی نچوٚی زٕنی۔

اَکے نالہٕ پھِرن کڈُن:۔ اَکھ اَکس لأرِتھ آسُن۔ جأنی یار آسُن۔پانہٕ وٕنی کنُے آسُن۔بِن نہٕ آسُن۔

اَکے وانہٕ نوٗن تیل:۔ اَکُے وَسیلہٕ آسُن۔ اَ کی سے نِش پرٛتھ حاجتہٕ لگُن۔

اَ کی زیوٗ وٗنن:۔ ا۔ گُنی کتھِ پٹھ روزُن۔لفظہٕ

بدلُن ۔ ٔقمتھ نہٕ بدلاوُن ۔ ۲۔ سارِنٕے ہُنٛد سُمتھ اَکأے کتھ وَنٕنۍ ۔ کُنی زیوٚ وَنُن ۔ ۳۔ توٚنتۍ لمبُکھ وَنُن ۔ واکہٕ تنٛدل کرٕنۍ ۔ تھکھ کڈنہٕ رؤس وَنان گرٛشھن ۔

اَکہٕ بی :- اَکھ دوہ ترٲوِتھ بیٚیہٕ دۄہہٕ ۔

اَکہٕ بی دُبی :- کُنہٕ کُنہِ دوہہٕ ۔ مُنزٕ مُنزٕ ۔

اَکہٕ تأجھہ :- [مۄل : اکہٕ تأجھہ > س : ایکہ چتوار مشل] اَکہِ پیٚٹھی ژتجھہ ۔ ژور دٕہ تہٕ اَکھ ۔ ژتجھہ تہٕ اَکھ ۔

اَکہٕ تأجھہیم :- تیٚمِ وأری یا وَزبیترِ اَکہِ تأجھس پیٚٹھ ییہِ ۔ اَکہِ پیٚٹھی ژتجھہیم ۔ ژور دٕہ تہٕ اُکیم ۔ ژتجھہ پتے آسہٕ وُن ۔

اَکہٕ ترٛ ہ :- [مۄل : اکہٕ ترٛ > س : ایکہ ترمشت] اکہِ پیٚٹھی ترٛہ ۔ ترٛے دٕہ تہٕ اَکھ ترٛہ تہٕ اَکھ ۔

اَکہٕ ترٛہیم :- تیٚمِ وأری یا وِزبیترِ اَکہِ ترٛہس پیٚٹھ ییہِ ۔ اکہِ پیٚٹھی ترٛہیم ۔ ترٛہہ پتے آسہٕ وُن ۔

اَکہٕ ستَتھ :- [مۄل : اکہٕ ستَتھ > س : ایکہ سپتتہ] اکہِ پیٚٹھی ستَتھ ستھ دٕہ تہٕ اکھ ۔ ستَتھ تہٕ اکھ ۔

اَکہٕ ستتیم :- تیٚمِ وأری یا وِزبیتر اکہٕ ستَتس پیٚٹھ ییہِ ۔ اَکہِ پیٚٹھی ستتک ۔ ستَتھ پتے آسہٕ وُن ۔

اَکہٕ شیٚتھ :- [مۄل : اَکہٕ شیٚتھ > س : ایکاشیتہِ] اکہِ پیٚٹھی شیٚتھ ۔ أٹھ دٕہ تہٕ اَکھ ۔ شیٚتھ تہٕ اَکھ ۔

اَکہٕ شیٚتیم :- تیٚمِ وأری یا وِزا کہٕ شیٚتس پیٚٹھ ییہِ ۔ اکہٕ پیٚٹھی شیٚتک ۔ شیٚتہِ پتے آسہٕ وُن ۔

اَکہٕ نمَتھ :- [مۄل : اکہٕ نمَتھ > س : ایکہ نوَتہِ] اکہِ پیٚٹھی نمتھ ۔ نوٕ دٕہ تہٕ اَکھ ۔ نمتھ تہٕ اَکھ ۔

اَکہٕ نمتیم :- تیٚمِ وأری یا وِزا کہٕ نمتس پیٚٹھ ییہِ ۔ اکہِ پیٚٹھی نمتُک ۔ نمتہِ پتے آسہٕ وُن ۔

اَکہٕ نندُن :- [ن ۔ مۄل : اَکہٕ نندُن > س : یکہ+ نندنہ] کُنُے ٹوٹھ گوٚبُر ۔

اَکہٕ وَنٛزاہ :- [مۄل : اکہٕ وَنٛزاہ > س : ایکہ پنچاشت] اَکہِ پیٚٹھی پنٛزاہ ۔ پانٛژھ دٕہ تہٕ اَکھ ۔ پنٛزاہ تہٕ اَکھ

اَکہٕ وَنٛزأہیم :- تیٚمِ وأری یا وِزا اَکہٕ وَنٛزٕہس پیٚٹھ ییہِ ۔ اکہِ پیٚٹھی پنٛزأہیم ۔ پنٛزاہہِ پتے آسہٕ وُن

اَکہٕ وُہ :- [مۄل : اَکہٕ وُہ > س : ایکہ وِمشتہِ] اَکہِ پیٚٹھی وُہ ۔ زٕ دٕہ تہٕ اَکھ ۔ وُہ تہٕ اکھ ۔

اَکہٕ وُہیم :- تیٚمِ وأری یا وِزا اکہٕ وُہس پیٚٹھ ییہِ ۔ اَکہِ پیٚٹھی وُہیم ۔ وُہہ پتے آسہٕ وُن ۔

اَکہٕ ہأٹھ :- [مۄل : اَکہٕ ہأٹھ > س : ایکہ ششٹہِ] اَکہِ پیٚٹھی شیٹھ ۔ شیٹھ تہٕ اَکھ ۔ شےٚ دٕہ تہٕ اَکھ ۔

اَکہٕ ہأٹھیم :- تیٚمِ وأری یا وِزا اکہٕ ہأٹھس پیٚٹھ ییہِ ۔ اَکہِ پیٚٹھی شیٹھُک ۔ شیٹھِ پتے آسہٕ وُن ۔

اَکر پھوٚ :- [ن ۔ مۄل : اَکر پھوٚ > ہ/وُ : اَکٕر پھوٚن] ژھوکھ ۔ وَزٕ بُزٕ ۔ دٕہ ترٛاوُن ۔

اَکٕر :- [م ۔ مۄل : اَکٕر > س : اَٹک] ترٛ کجار ۔ وُٹھنہٕ یُن ۔ تکُر ۔

اَکرٕی:- ہَٹھ دَرم۔ ہَٹھ دَرمی (انسان)۔ تژُگر۔ تژوش، کبری۔

اکادمی، اکاڈمی:- [م۔ مؤل: اکادمی <یونٲنی اکاڈمیہ] عِلم تہٕ ادَبُک اَدار۔

اَکار بکار لگُن:- [<ف: بکار+پوٗت صدا-اَکار] کامہِ لگُن۔ساوُن۔پکرٕن۔

اَکار بکار یُن:- مَدَتھ کرُن۔ کُنہِ کامہِ منز اَتھہ روٗٹ کرُن۔کامہِ پکرٕن۔

اَکال:- [ن۔ مؤل :اَکال <س: اَکالہ] کالہٕ روٗس۔ کالہٕ نبر۔ لازماں۔ زانٛہہ نہٕ مرٕون۔ لافٲنی۔ دوٗ ہے پوشہِ وُن۔ دَیہ سُند اَکھناو۔

اَکالہٕ پوش:-[ن۔مؤل: اَکالہِ پوش <س: اَ+کالہٕ+ پُشپہٕ] بےٚ موقہٕ پھوٚلمُت پوش۔ ورگہٕ: سبٹھاہ بڈس زامُت شُر۔ جوٲنی ڈٕلتھ زامُت شُر۔

اَکال سوکال:- [ن۔مؤل :اَکال سوکال <س: اَکالہٕ+سُکالر]۔ یچھ وَق رُت وَق۔ وَقتہٕ بےٚ وَقتہٕ۔م: (کانٛہہ چیز یا شخص) اَکالہِ سوکالہِ بکار یُن۔

اَکری، اَکرٕیےٚ:- [ن۔ مؤل: اَکری/اَکرٕیےٚ <س: اَ+کرٕیَہ] بےٚ کار۔کارٕ روٗس۔یُس نہٕ کارس لگہٕ ہارآسہِ۔بےٚ عمل۔ کرٕے نہ کرُون۔مِ: کینٛہہ چھِے ہنان گرِتھ اَپتی کینٛہہ چھِے گرٕ یہہ بٕزتھ اَکرٕیےٚ (للہ دید)

اَکاٲبِر:- (اَکاٲبر)[<ع:اَکابر] زِٹھی۔ بزرگ۔ بڈٕی۔

اَکاٲلی مرُن:- وَقتہٕ برونٛٹھے مرُن۔ سمے واتنہٕ برونٛٹھے مرُن۔ بےٚ موقہٕ مرتھ گژھُن۔ اَپہ مرٕیتی گژھُن

اَکاٲلی ورشُن:- بےٚ موقہٕ روٗد پیوٗن۔ ییمہِ وِزِ گوٚژھ تَمہِ وِزِنہٕ تہٕ ییمہِ ساتہٕ نہٕ پزٕ ہے تمہِ موقہٕ روٗد پیوٗن۔ وَقتہٕ برونٛہہ یا وَقتہٕ پتہٕ روٗد پیوٗن (ییمہِ ستی فصلس نوقصان واتہِ) ورگہٕ پاٹھی: موقہٕ ڈٕلتھ کینٛہہ ربُن، ییلہِ نہٕ پزٕ تیلہِ ربُن۔

اَکہٕ ہار:- [ن۔مؤل: اَکہٕ ہار <س: اکشہ واٹہ] اَکھاڑ۔ پہلوانَن ہنٛدِ دَیہٕ دَب کرنٕچ جاے۔

اَکہٕ ہوٚت:- [ن۔مؤل: اَکہٕ ہَت <س: اُتکہ+ک:ہوٚت <س:ہَتہَ یا <س: اَکہ+ہَتہ] سبٹھاہ دُکھی۔ پریشان۔ دِل ملوٗل، کھین۔ لَتہٕ تل گومُت۔

اَکُن:- ۱۔(زیادٕ کامہِ بیترٕ ستی) ژھوکُن۔ تھکُن۔ ہکیتھ نہٕ روزٕنی۔ ۲۔تنگ یُن۔

اَکوٗنٹنڈ:- [ن۔مؤل: اَکوٗنٹنڈ <اَنگ: اکاونٹنٹ (Accountant)] کُنہِ اِدارٕ کہِ خرچک تہٕ آمدٔنی ہُنٛد حساب بوزَن تہٕ تھاوَن وول۔ گُماشتہٕ۔

اَکوٚت:- [ن۔ مؤل: اَکت <س: اَ+کرٕت> پزاکرِت: کت] یہ کتنہٕ آسہِ نہٕ آمُت۔ یہ نہٕ کوٚتمُت آسہِ۔ کتہٕ نے۔

اَکور:- [ن۔مؤل: اَکار <پزاکرت: اَ+کڈڈھ <س:

اَ+ کرٛشٹہٕ یا > س: اَ+ کوتھ] یہ نہٕ کوٚرمت
آسہِ ۔ یہ کینٛژھا گرٛ کہٕ ناوِ نۍ آسہِ ۔ اوٕمے۔

اَکول :- [ن۔ مؤل: اکول > س: اَکُلہٕ] یُس کولہٕ
(یانے کائیناتی ظہوٗرٕ) اَپور چھُ ۔ مِ: واکھ مانٛس
کول اَکول ناٲتے ۔ (للہ دبد)۔

اَکبر :- [ن۔ مؤل: اَکبر > ع: اَکبر] سارِوے
کھوتہٕ بوٚڑ۔ ہِندُستانُک مشہور موغُل بادشاہ،
یمۍ 1586 ءمنٛز کشیرِ فتح کٔر۔

اکتوٗبر/اوٗکتوبر :- [ن۔ مؤل: اکتوبر > اَنگ:
اوکٹوبر (October) عیسوی وٕری یک ڈٔہیم
رٕتھ، اَشدوٚت پچھ تہٕ کارتِکُک گوڈٕ پچھ۔

اَکثر :- [مؤل: اَکثر > ع: اَکثر] یژھ۔ یژٕ پٲٹھۍ۔ ژٔری
پٲٹھۍ۔ گرِگرِ۔ عو مؤمن۔

اَکثریت :- [م۔ مؤل: اکثری یت > ع:
اکثریتھ] گرٛٹومنٛز بڈٕ جماتھ۔ مِ: اَقلیتھ۔

اَکڈایہ مأصم :- [مؤل: اَکڈایہ مأصم > س:
ایکہ+ پرٛاکرت: اڈڈھایا] ہرٕ پٲٹھۍ تس
یوان وَنہٕ یُس بوٚڈ اُستھ لو گٹ لاگہٕ۔

اَکسیر :- [ن۔ مؤل: اَکسیر > ع: اَکسیر] کار
گرٕ دوا۔ سُہ دَوا یمہِ ستی کانٛہہ تہٕ دود بلہٕ۔

اَکلہٕ بَکل :- [م۔ مؤل: اَکلہ بکل > پرٛاکرت: ہَکہٕ بَکہٕ۔
مُ ہ/ اُہکّا بکّا۔ کُماونی: اَکہٕ بکنو] پریشانی۔
ہوش راوٕنۍ ۔ حبہ وبسرُن۔

اَکھ :- [مؤل: اَک > س: ایکہ۔ ف: یَک، یوٗنانی:
اَے کوس ۔ لاطینی : اَے کوٗس]۔ ۱۔ گرٛنزِ منٛز
گوڈنیُک ہِندسہٕ ۔ ۲۔ کُن ۔ مِ: سُہ چھُ ستن
بینِہن منٛز اکھ بوے ۔ ۳۔ کانٛہہ ۔ ۴۔ (ہرٕ
پٲٹھۍ) یُس نہٕ جوٗرٕ آسہِ ۔ مِ: ۱۔ سُہ چھُ اکھ اڈٕ
ژوٗٹا۔ ۲۔ سُہ یوت چھُ اَکھ زوٗن یُس اَمیُک
علاج زانان چھُ۔

اَکھ اَکھ :- ۱۔ سأری ۔ پرٛتھ کانٛہہ ۔ ۲۔ اَکھ اَکھ
کٔرتھ۔ اَکِس پتہٕ اَکھ۔

اَکھأکی کیٛا نام اَکھ :- اَکھأکی اَکھ۔ اَکہٕ گوٚن
اَکھ۔ اوگن اَکھ۔ (پہاڑ پرنہٕ وِزِونان)۔

اَکھ بیاکھ :- ۱۔ کانٛہہ کانٛہہ۔ وو پرٛژو پَر۔ ۲۔ واریاہ لُکھ۔

اَکھ تہٕ اَکھ گوکاہ :- ۱۔ کاہ لیکھنہٕ باپتھ چھُ دوِیہ پھِرٕ۔
اَکھ یوان لیکھنہٕ۔ وَرگہٕ پٲٹھۍ: اَکھ اَکھ سمِتھ
چھےٚ جماتھ بنان۔ یہ چھِ تمہِ ساتہٕ ونان ییٚلہٕ
سمٛژارس پتھ نصیحتھ کرٕنۍ آسہِ۔

اَکھ تہٕ پٔنٕز :- پانٛژھ پانٛژھ کرُن۔ پَنہٕ نۍ یوت پان
گنزرُن۔ اَن گتھ پننہٕ دزاثِ ٹوکھ دیُن۔
صِرف پٔنُن خیال آسُن۔

اَکھ تہٕ زٕکران :- جَل جَل ۔ وُچھان وُچھان تأر
تھونے (کانٛہہ کینٛہہ کرٕناوُن یا وَنہٕ ناوُن)
مِ: ۱۔ اَکھ تہٕ زٕکران ہیٚوٗتنس سورے مال
والیس ۔ ۲۔ اَکھ تہٕ زٕکران وَنہٕ نوُوٗن ماجہٕ ہُنٛد

دوٗدتام۔

اَکھ جوٗر:- ا۔ زٕ۔ دُچ۔ ہوٚر۔ ۲۔ پلو جوٗر یا پوٗژھ تہٕ پھرن۔

اَکھ خوٚجُسِ ستی بَتہٕ کھیوٚن بیٚیہِ ہاسِنس گُن اَتھ نیٚن:- یہ چھِ ہزلہِ پاٗٹھی وَنان ییٚلہِ کانٛسہِ پننہِ بجرُک کمام آسہِ۔

اَکھ ڈُڈٕ بیٚیہِ ماجہِ کُیت ٹوک:- اَکھ بےٚ سائلی بیٚیہِ ماجہِ کُیت حِصہٕ۔ وَرگہٕ پاٗٹھی: اَکھ آسبس نہٕ حق کانٛہہ چیز تنگ بیٚیہِ لَدِ زٕ رَو۔

اَکھ کھوٚت گُرِس بیٚا کھ کھوٚت دوسہِ:- اَکر سِنٛدٕ ازروٗنہِ چھُ بیٚا کھ تہٕ کران یہ نہٕ شوٗبہِ۔

اَکھ نَتہٕ اَکھ:- کانٛہہ نَتہٕ کانٛہہ۔ کانٛہہ اَکھا۔ ییٚتھو منٛزٕ کانٛژھا۔

اَکھ وُکر بیٚیہِ تژ کُر:- ا۔ اَکھ نہٕ وارُل بیٚیہِ اوُرے ٹُکران۔ اَکھ آسہِ اورٕ لوٚ نگ لیوٚ ژھ تہٕ بیٚیہِ ہاوِ منٛگ (تہٕ پننہِ نِس عاٗبس گُن گژھ نہٕ)۔

۲۔ اَکھ چھُس راہ بیٚیہِ چھُ بکُری دوٗر۔

اَکھا:- [<س: اَیکہ+ک: آہ]۔ ا۔ اَکھ۔ اکھ یوتا۔

۲۔ کانٛہہ اَکھ۔ مِ: اَکھا سوٚزی تون یور۔

۳۔ چالباز، چالا کھا، کھوٚڈ پھیٚچلا۔ مِ: ژٕ زانہٕ ہاٗنہٕ سُہ چھُ اَکھا۔

اَکہِ اَکہِ:- اَکھ اَکس پتہٕ۔ اَکس پتہٕ اَکھ اَکھ اَکھ کُرتھ۔ اَکہِ پھرٕ اَکھ۔ وارِوارٕ۔

اَکہِ پارٕ:- اَکہِ پاسہِ۔ اَکہِ اَنٛدٕ۔ اَکہِ طرفہٕ۔

اَکہِ پاٗرٕ:- اَکہِ پاسہِ کُنی۔ اَکہِ اَنٛدٕ۔ اَکہِ اَکہِ لَرِ۔

اَکہِ چالہِ:- کُنہِ اَکہِ طٔریقہٕ۔ کُنہِ اَکہِ وَتہٕ۔

اَکہِ چالہِ اَکہِ:- کُنہِ نَتہٕ کُنہِ طٔریقہٕ۔ کُنہِ نَتہٕ کُنہِ وَتہٕ۔ کُنہِ نَتہٕ کُنی کُنی۔

اَکہِ دوٕہہٕ:- گُنڈتھ کُنہِ دوٕہہٕ۔ کُنہِ دوٕہہٕ۔

اَکہِ دوٕہہٕ اَکہِ:- کُنہِ نَتہٕ کُنہِ دوٕہہٕ۔ اَکہِ نتہٕ اَکہِ دوٕہہٕ۔ مِ: اَکہِ دوٕہہٕ اَکہِ ییٚیہ سُہ پانے وَتہٕ۔

اَکہِ رَنٛگہٕ:- اَکہِ چالہِ۔ اَکہِ حسابہٕ۔ اَکہِ طرٖیقہٕ، وَتہٕ۔

اَکہِ رہتہٕ اَکہِ:- کُنہِ نَتہٕ کُنہِ رہتہٕ۔ اَکس نَتہٕ اَکس رہتس منٛزٕ۔ اَکہِ نَتہٕ اَکہِ رہتہٕ۔

اَکہِ سَمیہٕ اَکہِ:- ا۔ اَکہِ زمانہٕ۔ کانٛہہ وقتا اوس ییٚلہِ (پتھ کالہِ)۔ ۲۔ کُنہِ نَتہٕ کُنہِ وَقتہٕ (بروٗنہہ کُن)

اَکہِ لٔٹہِ:- ا۔ اَکہِ وِزِ۔ اَکہِ پھرِ۔ کُنہِ ساتہٕ۔ ۲۔ اَکہِ پھیرِ۔ اَکھ لٔٹھ کُرتھ۔

اَکہِ لٔٹہِ اَکہِ:- ا۔ اَکہِ وِزِ۔ اَکہِ سَمیہٕ اَکہِ۔ اَکہِ وقتہٕ۔ ۲۔ اَکھ لٔٹھ کرنہٕ وِزِ۔ اَکس پھیرس منٛزٕ۔ اَکہِ پھیرِ۔

اَکی پاٗرٕ:- اَکی یوت پاسہٕ۔ اَکی یوت طرفہٕ۔ اَکی لَر

اَکی پھرِ:- اَکی وِزِ یوت۔ مِ: نُہ بلبوٗ اَکی پھرِ دوا چتھ۔ کُنی لٔٹہِ، مِ: اَکی پھرِ سورٕے سوٗرٕے سامانہٕ۔

اَکی لَرِ:- ا۔ اَکی پاسہِ۔ ڈٕچھنی یا کھوٗوٕری اَکرٕ ہے طرفس پٹھ۔ ۲۔ اَکہِ لَبہِ۔ مِ: ناوچھےٚ اَکی

لَر۔ ۳۔ لَرِ پھِرُن دِنہٕ بَغاَر۔ مِ: رأتی راتس اوُسس بہٕ اَکی لَرِ شۆنگتھ۔

اَکی لَرِ تہٕ اَکی شانٛدٕ پیۆن :- تیُتھ پیۆن یتھنہٕ پتہٕ تھۆڈے ووتھ۔ یہ چھُ اَکھ ووہو۔ مِ: گژھ پیٚین اَکی لَرِ تہٕ اَکی شانٛدٕ۔

اُکُے :- صِرف اَکھ۔ کُنُے۔ نہٕ اَکہ زِیادٕ تہٕ نہٕ اَکہ کَم۔

أ کِس أچھ سورمہٕ أ کِس أچھ نِلہٕ تھوتھ :- دون منٛز فرِق گنٛزرِنی۔ زِنظر کرنہِ۔ زِ أچھ کرنہِ)۔

أ کِس دَزان دأرتہٕ بیا کھۄشناوان اَتھ :- أ کِس گژھان نوقصان تہٕ بیا کھ بوزان مسأوی۔ کأنٛسہِ واتان زَکھ تہٕ کانٛہہ چھُس تزاوان اُسنا۔ یہ چھ تیلہِ وَنان ییلہِ کانٛہہ کأنٛسہِ ہُنٛد مُصیبتھ مسأوی زانہِ یا تتھ پٔتھ خوش گژھ۔

أ کِس مۆٹھ نہٕ لچہ دود بیٚیس مۆٹھ نہٕ بچہ دود :- پرٛتھ کأنٛسہِ چھُ پنٛنے پنٛنے دود ژتبس۔ پرٛتھ کانٛہہ چھُ پنٛنس پنٛنس دأدِس وَدان۔

أ کی ژٕٹ سم تہٕ ساس گو کولہٕ :- أ کی ہٕنٛدِ کٕڑل پھٕٹراونہٕ چھِ ہتہٕ بٔڈی کولہٕ گژھان۔ وَرگہٕ پأٹھی أ کی ہٕنٛدِ اثر کرنہٕ چھِ ساس وَلنہٕ یوان۔

أ کی ہنٛز دروکھ تہٕ بیٚیہٕ سُنٛد غذا :- اَکھ ترأوِتھ ژھنہِ تہٕ چھُ بیا کھ زِتہٕ لبان۔ یہ چھ تیلہِ وَنان ییلہِ کانٛہہ روشنہٕ یا پھوشنہٕ کٔنی کینٛہہ تزاوِ تہٕ بیٚیس نیرِ تمی منٛز مطلب۔

أ کی سُنٛد نہٕ دَزان تیل بیٚیہٕ سُنٛد دزان آب (پوٚنی) :- کأنٛسہِ چھُنہٕ سبٹھاہ خرٕچ گرِتھ یا زَنگہٕ زَنگ گرِتھ تہٕ کینٛہہ اَتھِ یوان تہٕ کأنٛسہِ چھُ تِتھے پنُن مطلب نیران۔ أ کِس گرِتھ کرٕ أوِتھ کولہِ گژھان بیٚیس نہٕ کرنے مُجرٕ ہی میلان۔

أ کُیم :- أگو ڈنٛیک۔

اَکھا گومُت ہیر تہٕ ویر منٛگان ٹنگ :- موہٕ سی تہٕ مۆختاجی منٛز چھنہٕ حواس ڈَنٛجہِ روزان۔ تہٕ ڈٕپتھ گوزِ اَتھ حالژ منٛز چھُنہٕ اِنسانس یہ تگان بوزن زِتس کس نِش پزِ کیا منٛگُن۔ یہ نہٕ مۆلے بنہٕ وُن آسہِ۔ تمہِ بابتھ آش گنڈٕنی۔

اَکھاڑٕ :- [ن۔ مۆل : اکھاڑ < س: اَکشہ واٹہ] اَکہ ہار۔ پہلوانٔن ہٕنٛدِ دَبہٕ دَب کرنٕچ جاے۔

اَکھر :- [مۆل: اَکھر < س: اَکشر] اوم ہیٚوٗ اَچھُر۔

اَکھتے :- [< س: ایکہ + تہٕ] یہِ أستھ تہٕ۔ اَمہِ پتہٕ تہٕ۔ توتہِ۔ بیٚیہٕ تہٕ۔

اَکھیۆن :- [ن۔ مۆل: اَکھن < س: اَ+ کھادَنہ] ۱۔ نہٕ کھیۆن۔ کھٔن نہٕ وَسُن۔ کھبتھ نہٕ ہیکُن۔ یہ چھےٚ اَکھ بمأری یتھ اندر مأل رَٹان چھُ۔ ۲۔ یَس نہٕ پٔنٕز زی بیترٕ چھاوٕنی ییٚژھ۔ یَس أنتھ زٕپتھ نہٕ آسُن گژھِ۔ یہ چھُ اَکھ ووٗ ہوتہِ۔ مِ: تَس گژھِن اَکھیۆن ییٚمی اپٕز وون۔

اَگ :- [ن۔ مۆل: اَگ < پرٛاکرت: اَگّہ < س: اَگر]

لکرِ ہنٛز دَتھ یا وَٹنہٕ آمُت دوٗگل ہیُو۔ لکرِ اَندرٕ ری
کٔنی وَٹنہٕ آمٕژ سبس ہش۔

اَگس مَکَڑ لاءِ گٔنی:- اَکی کَتھ ہُند تذکرٕ بے شُمار
لٹہِ کرُن یُتھ کھرِ۔ بُتھِ لگُن۔ واد کرُن، تِھس نہٕ
ٹٔلنی۔ اَگادِ گرٛٹھٕن۔

اَگل:- اَگہٕ دار۔ یتھ اَگ آسُن۔

اَگہٕ ٹوٗگر:- (لکرِ کامہِ منٛز) اوگُرتھو گر۔

اَگہٕ راٹھ:- اَگہٕ تٔندل سبٹھاہ اَگ۔

اَگہٕ زول:- ۱۔ وارِیاہ اَگ یِم نہٕ تٔندلہِ آسن اَکہٕ
جوٗپھر۔ ۲۔ سبٹھاہ کھرٕ دار۔

اَگہٕ زیُن:- اَگو بٔرتھ زیُن۔ زیُن یتھ وارِیاہ
اَگ آسن۔

اَگہٕ گنٛڈ:- پَچھِ یا کرِ ہنٛز کینہہ اَگ نیرتھ ژھرجاے۔

اَگہٕ ملاءے:- سُہ موٗٹ تیل ہیُو یُس اَگس پشپان چھُ۔

اَگر:- [ن۔ موٗل: اَگر <ف: اَگر] ہرگاہ یوٗد۔
یوٗ دوٗے۔

اَگرچہِ:- یوٗ دوٗے زَن۔ حالانکہِ۔ یہِ آستھ تہٕ
تہٕ گٔرتھ تہٕ۔

اَگرخانُن ہوٗس:- (اَکھ تلمیح) بلاے اَگادِ گرٛٹھٕنی۔

اَگست:- [ن۔ موٗل: اَگست <اَنٛگ: اوگسٹ
(August)] عیسوی ؤری یِک اِٹھیُم رتھ یتھ
اَکثر ہہ دوہہ چھِ آسان، ا وٗڈاشرٛاوُن تہٕ ا
وٗڈا بادٕری پتنگ رتھ۔

اَگستہٕ پوش:- [ن۔ موٗل: اَگستہٕ پوش <س: اَگستیہ +
پُشپہ] ہردِ پھولوٗنہٕ اَکِہ خوشبودار کُلِک پوش،
اَتھ کُلس چھِ کم کاسہٕ پرٛتھ کُنہِ رَنگہٕ پوش
پھولان۔ یہِ چھُ دَوٛہس تہٕ لگان۔ وَرگہٕ پأٹھی:
کانٛہہ موٗلُل چیز بیترِ۔ یُس خالے بَنہِ۔ م: بُڈتھ
شُرزیوٗن گو اَگستہٕ پوش۔

اَگن:- [نٕ۔ موٗل: اَگن <س: اکیہ گُنہ] اَکہٕ
گوٗن۔ یتھ اَکُے تاہ آسہِ، دوٗگُن ترٛوٗگُن آسہِ
نہٕ کوٗرمُت۔ یہِ لفظ چھُ "اکہٕ گوٗن" لفظُک
ژھوٹ۔

اَگنس دوگن:- اَصلُک دوگنہٕ۔ یہِ شُوبہِ تمہِ
دوگن۔ یہِ چھِ تمہِ وِزِ ونان یِیلہِ نادأنی کٔنی پَزٕ
کھوتہٕ ژوٗر رگاٹہٕ بیترِ پییہِ بُزُن۔

اَگن بوٹ:- [ن۔ موٗل: اَگن بوٹ <س اَگنہٕ +
انگ بوٹ (Boat)] موٹر بوٹ۔ سوٗناویوسہٕ
مشینہٕ ستی باہہ کہٕ زورٕ چلان چھےٚ۔

اَگاد:- [موٗل: اَگاد <س: اَگادھ] ۱۔ اَنٛتہٕ روس۔
۲۔ یتھ نہٕ ووٗنتھ آسہِ، سبٹھاہ سرٛوٗن۔
۳۔ سوٗن تہٕ گوٗب موٗہنیو۔

اَگادِ گرٛٹھٕن:- ۱۔ تمہِ وِزِ وَنہٕ یوان یِیلہِ کانٛہہ کأنٛسہِ
برابر تیٚتِس کالس پتہٕ لگہِ یوٗ تام سُہ پٔنٛنی کام
کڈِتھ نِیہِ۔ پتہٕ لگُن۔ تِھس نہٕ ٹٔلنی۔ ۲۔ ٹھی
رٕڈُن۔ م: یورِ گیوٚ سَس سلامہٕ تورِ گوم اَگادِ۔

اَگال مَگال :-[ن۔مؤل: اَگال مَگال < س: اَد+ گار۔م: ہ/اُ: اُگال+ وَزنہٕ باپتھ ،مَگال] ۔ ا۔ بلاے بُلۍ ہتھ ۔٢۔ تیُتھ لیکھیُت یَتھ برٲٹھ آسَن وٕتھِ ہِتی ۔ اَشود لیکھیُت ۔ غلطیو بُرِتھ لیکھیُت ۔

اَگہِ :-[< س: اَگر/اَگرے] برونٹھہٕ کنہٕ ۔بُتھ ۔

اَگہِ لگُن :-بُتھ لگُن (بلایہ ژٕنجہ بیترِ) ۔

اَگُر :- [ن۔مؤل: اَگر < س: اَگر] اَکہِ قسمُک خوشبودار گُل ۔ اَتھ چھُ (صِبر) دَوا بنان ۔

اَگرکاٹھ :-[< س: اَگُر+ کاشٹھ] اَگُر کلیٖگ کاٹھ ۔ اگرِ کُلِچ لُکر ۔

اَگیان :- [ن۔مؤل: اَگیان < س: اَ+جنیان] گیان نہٕ آسُن ۔ زان نہٕ آسٕنۍ ۔ ناوٲقفیتھ ۔ مُرکھُت ۔

اَل :-[م۔مؤل: اَل < س: اَلابہ]لأرد ژہُند اَکھ موٕیُس ترکار لگان چھُ ۔ اَتھ چھِ زٕ قسم یَتھ کاشُر اَل ونان چھِ تہٕ بیاکھ ہِند وہند ہیٚو گول یَتھ پأرِم اَل ونان چھِ ۔

اَلن ہنٛدِ خأراتہٕ وانگنن سَگ :-اَکی ہِندِ فائیدُک ہَر تَر چھُ بیٚیس تہٕ تران ۔

اَلہِ ہُند پھَل :- دٲژ ہندی بأژہوی ۔

اَلہٕ :-' اَل لفظُک جمع ۔

اَلہٕ بَرگ :- اَلہٕ وٕتھر ۔اَلہٕ کُلیٖگ پَن ۔

اَلہٕ بیٚول :- اَلہِ ہُند بیٚول (یہ چھُ اَلہِ اَندری کنۍ آسان)

اَلہٕ پوش :-سُہ پوش یُس اَلہٕ کُلس پھولان چھُ ،یہ چھِ موٚنڈ کٔرِتھ کھیوان ۔

اَلہٕ پوشہٕ موٚنڈ :-اَٹس ہتی مِلہٕ ناٲوِتھ اَلہٕ پوشن بنوومُت وۄر ۔اَلہٕ پوشہٕ وۄر ۔

اَلہٕ پھلہار :-رٔنِتھ وِگرہش بناوٕنۍ پأرِم اَل ۔یہ چھُ کیٚنہہ لُکہ تمہِ دوہہٕ کھیوان ییٚلہِ فاقہٕ آسہِ دۄرمُت ۔

اَلہٕ تیٖل :-سُہ تیٖل یُس اَلہ بیالہِ منٛز کڈنہٕ چھُ یوان ۔اَلہٕ بیألس کوٚڈمُت تیٖل ۔

اَلہٕ تھپھ :- اَلہٕ پھلہارچ تھپھ ۔تیٚوت اَلہٕ پھلہار یُت اَتھس منٛز کھنہٕ باپتھ ٹُکی زٕ۔ وَرگہٕ : وارِیاہ پَنہٕ وٕتھر تہٕ کاغذ پرِ زٕ بیترِ یِمن واٹھ ہیٚو پانہٕ ونی لوٚگمُت آسہِ ۔یِمن ژٕرژۄٹ آسہِ گومُت ۔

اَلہٕ دبٕل :- اَلہِ ہُند دبٕل ۔اَلَن ہنٛز پیٹھِم کَنڈ ۔الہ کِکر ۔

اَلہٕ زٕلُن :- اَلہِ ہُند سُہ حصہٕ یُس نہٕ رَنہٕ ییہٕ (مثلن : دبٕل ، ہوٚتمُت تہٕ خراب گومُت ۔حِصہٕ تہٕ بیأکی بیترِ)۔الہٕ ژھوٚٹھ ۔

اَلہٕ ژۄر :-ا۔اَلہِ کُلس ژۄر دیُن ۔ژۄر دیُن گیہِ کُلس أندی أندی کِچھ بیترِ کڈِتھ ٹیُن تہٕ میٚژ ووٚپھراٲوِتھ تھٲونۍ ۔٢۔سُہ یُس اَلہٕ ژۄر ِنیہٕ ۔

اَلہٕ کِکر :- اَلہٕ کَنڈ ۔اَلہٕ دبٕل ۔

اَلہٕ کانٛچ :- اَلہٕ تھپھ ،یوسہٕ رٔنِتھ کھیوان چھِ ۔

اَلہٕ کاٹُل :- اَلہٕ کُلۍ چہٕ ٹنجہٕ۔

اَلہٕ کَرۍ تَنَس یا واَنگَن :- (کانٛسہِ لاپروایا اَن ہیٚچھرس مُتعلق ونان) ٹھیکھ کَرۍ تَن یا ناکارٕ (اَسہِ کیا)۔

اَلہٕ کَنڈ :- اَلہٕ کَکر۔اَلہٕ دبل۔

اَلہٕ کُل :- اَلہٕ راَنٹھ۔سُہ کُل یتھ اَلہٕ نیرن۔

اَلہٕ کُلِس تلہٕ کُل کھارُن :- ورگہٕ پاَٹھۍ :لوکچہٕ کتھہِ بڈٕ ہن کرٕنۍ۔تلہٕ کنہٕ نہٕ کہنۍ کتھ تہٕ تتھ ہٕلۍ تھُر کھارٕنۍ۔پزٕس اَپزٕ تہٕ اَپزٕس پوٚز کَرِتھ لوکچہٕ کتھہِ زیٚچھر دیُن۔

اَلہٕ کھنٛڈ :- اَکھ اَلہٕ ژُکل۔لوکُٹ اَلہٕ ٹُکرٕ۔

اَلہٕ کُلِس چوب تلہٕ کُلِس تنٛبہٕ :- اَکِس ہاونہٕ باپتھ بیٚیِس کانٛسہِ رٕڈُن یا لاین۔

اَلہٕ گُڈُر :- کوٚرِتھ کھوکھر کَرٕمژ اَل، اَتھ چھِ بانہٕ بدٕل تہٕ کینٛہہ لۄکھ ورتاوان، (خاص کَرِتھ گوسانۍ)

اَلہٕ گُڈ :- ہوٚ چھمژ کھوکھر اَل یتھ منٛز چیز چھِن تھَونہٕ۔چیز تھَونہٕ خاطرٕ کھوکھر اَوٕمژ اَل۔

اَلہٕ گرٕ ھۍ تَنَس یا واَنگَن :- (کانٛہہ چیز) خراب گرٕ ھۍ تَن یا ٹھیکھ، ورگہٕ پاَٹھۍ :یہٕ بنٛبس تہٕ مے تہٕ واَج پنہٕ نوکھو پیٹھ بلاے۔

اَلہٕ نوٚو :- گوڈنیُک اَلہٕ سیُن کھنٛبک دوہ۔وٕرۍ یک سُہ دوٚہ یِیلہِ گوڈنچہِ لٹہٕ اَلہٕ کھیٚز۔

اَلہٕ واَنگَن :- اَلن تہٕ واَنگنَن ہُنٛد یکجا روٗتُمت سیُن۔اِکہٕ وَٹہٕ رٕنۍ مٕتۍ اَلہٕ تہٕ واَنگَن۔

اَلہٕ واَنگَن کرٕنۍ :- نہٕ تگنہٕ کِنۍ کانٛہہ چیز خراب کرُن۔تباہ کرُن۔

اَلہٕ وُتھر :- اَلہٕ کُلیُک پنہٕ بٕرگ۔

اَلہٕ واَر :- اَلہٕ باغ۔سو جاے یتہِ اَلے یاژٕ وو پداونہٕ چھِن۔سُہ زمینہٕ ژُکل یتھ اَلے یاژٕ وونہٕ آسن آمژ۔

اَلہٕ ہَچہٕ والنہٕ :- ورگہٕ پاَٹھۍ :نالۍ پلوس تہٕ کرنہٕ۔تہٕ پچہٕ والنہٕ۔

اَلہٕ ہٹ :- ١۔ہو کھناَوتھ۔اَلہٕ کھنٛڈ۔ ٢۔ڈابر شکلہٕ اَل۔یہٕ چھےٚ ہَر دٕ پیان تہٕ چھےٚ دبل ٹِلتھ وَنٛدٕ باپتھ ہو کھناونہٕ یوان۔

اَلۍ اَلۍ کھسُن :- اَلہٕ کُلۍ پاَٹھۍ ہیوٚر رہیوٚر کھسُن۔تہٕ دٕپتھ گوو ٹھُن تہٕ جُسوار بٕنُن۔مازلُدن۔

اَل ٢ یا اَلہٕ ١ :-[ع: اَل] اَکھ بروٚنہہ لوٚگ۔م: اَل باَل۔

اَل ٣ :- اَکھ پوٚت لوٚگ یمہٕ منٛزٕ "ووں" معنے چھُ نیران ۔ م: داربل (دارِ وول) تھیکی نبل (تھکبن وول)۔کھنبل (کھنِہ وول)

اَلبد :-[ع: البدٕ] بنٛدٕ (بنٛدہ)۔یہٕ لفظ چھُ تمبتھ لیکھان یٚیتمبتھ تلہٕ کنہٕ دستخط آسہِ کرُن۔

اَلبد کرُن دستخط کرُن :- کُنہِ عبارژ تلہٕ کنہٕ پنُن ناو لیکھُن۔

اَلکھ :- [مۆل: اَلکھ ہ: اَلکھ س: اَلکشیہ] اَدرٛیشٹ۔یُس نہٕ بوزنہٕ ییہٕ۔یُس زاَنۍ نبر

چھُ ۔ دَے ۔

اَلگ :- [مؤل: اَلگ <س: اَ+لگنہ]۔ ا۔ بیوٚن۔ علاحدٕ ۔ م: سُہ چھُ ماٲلِس نِش اَلگ روزان۔ ۲۔ جُدا۔ مُچھِ ۔ م: تم چھِ اَکھأ ےَکس نِشہِ اَلگ گاٮ۪ژی ۔ ۳۔ واتھہِ نِشہِ دوٗر یُومُت ۔ ۴۔ لوٚب کُن ۔ اَنٛدٕ ۔ اَنٛد کُن ۔

اَلم تُل :- وُچھو: اَلہٕ گَگوٚس۔

اَلم گَلم :- [ن۔ مؤل: اَلم گام <ہ/اُ: اَلم غَلَم ۔ ف: اَلم غلم] آٹگ پاٹگ ۔ آٹگ پاٹگ ؤنتھ یَب کرُن

اَلے اَلاٰے :- [<س: اَرے، آوازِ پیٹھ] کُنہِ کتھہِ پیٹھ پَڑھ نہٕ ہنہٕ وِزِ ، زیادٕ خوش گژھنہٕ وِزِ یا زیادٕ حاٲران سپدنس پیٹھ وَننہٕ یوان۔ تاٴجب کرنٛچ آواز ۔

اَلے نو ڈَلے نو پننہِ ہَنہِ ژَلے نو :- تمہِ وِزِ دَنان ییلہِ کانٛہہ پننہِ ہَنہِ ڈَلہِ نہٕ کَیا، تیٚلہِ کُری زبس ۔ م: شینکرٕ نی مَکوٚ۔

اَلاپ :- (مؤسیقی منٛز) آواز ہیٚز کھسہٕ وَس۔ تان۔ سورٕ میٚل۔

اَلاٹوسہِ دوٗہ کر لوسہِ :- ژھرٕ ژھ دِنتھ دوٗہ گُساوُن۔ کینٛہہ کرنے پزارُن زِ دوٗہ کرلوسہِ۔

اَلارَم :- [ن۔ مؤل: اَلارَم <اَنگ : اَلارم (Alaram)] گاٮ۪ٹی یوسہٕ ٹٲیم پیٚٹھس یا دیوارِ چہٕ گرِ وقتہٕ وقتہٕ چھےٚ وَزان۔

اَلال خان :- بوٚڈ موٚہنیو ۔ راز کوٚٹ ۔ راز شُر ۔ (اَلال خان چھُ اَکھ فرضی بوٚڈ موٚہنیو)۔

اَلال خانن نہٕ کوج تہٕ پرٕ زَنن ہمز :- یمن پزٕ تمن نہٕ کاجُک بَتہٕ مگر وو پرَن تژٕ ییم ننہٕ تہٕ۔ (ہرٕ زِ پاٴژھی) یمن شوٗبہٕ ہے تمن نہٕ وونیا تمن یمن نہٕ پزٕ ۔

اَلاو :- [ن۔ مؤل: اَلاو <س: اَلات، آلات ۔ ف: آلاو] کنگ :- نَنہٕ رَس زٕ ولمُت نار (تماشہِ یاوٗ شنیر با پتھ)۔

اَلاو تہٕ جلاو :- ا۔ تیُتھ سخ نار یتھ ریٚہہ ہیوٚ رآسہِ کھسان ۔ ۲۔ زبردس پتھ ۔ سبٹھاہ تھوٚدپتھ ۔

الاے بلاے :- [م۔ مؤل: اَلاے بلاے ۔ <ف: بلا+ پوٚت صدا ۔ الاہ م:/اُ: اُلا بَلا]۔ ا۔ بَلاے ٹلِہ ہتھ ۔ ۲۔ ژٕنڈ ۔ مُصیبتھ۔

اَلاٮ۪ہِ بلاٮ۪ہِ کڈُن :- گسہٕ مِتہٕ ، دادِ دَگہِ منٛز شُر کوٚٹ کڈُن ۔ آپدایو نِشہِ شُر کوٚٹ بچاوُن ۔ کاٴنسہ ہُنٛد مُصیبتہٕ پانس پیٹھ ہیتھ سُہ رَچھُن ۔

اَلاٮ۪ہِ بلاٮ۪ہِ نِشہِ رَچھُن :- نا گہاٴنی بلایو نِشہِ بچاوُن ۔ بَلایہِ ٹلِہ ہَتہٕ نِشہِ رٕژھرُن۔ تکلیفو تہٕ مُصیبتو نِشہِ دوٗر تھوٗن ۔

اَلہِ تہٕ شاپھ بَلہِ تہٕ شاپھ :- نہ ہُتھ وار تہٕ نہٕ یتھ وار ۔ گرِ کھوٚت تہٕ پاٴزار گرِ وُوتھ تہٕ پاٴزار ۔ م: ہَلہِ تہٕ شرٕ اکھ بَلہِ شرٕ اکھ ۔

اَلی پَلی :- اکھ سبزی ہُنٛد ناو ۔ ؟ بُم یا بُمب ۔

اَلہٕ ۲ :- [ن۔ مؤل: اَلہٕ <س: ہَلہَ]۔ اَکھ آلہٕ ییمہٕ ستی

زٔمین وٲیان چھِ (اَتھ زٔمین واینہٕ کِس سٲری ہے آلس چھ الہٕ بٲنٕ تہٕ ونان)۔

اَلِس چھُ پھَل، اَلِن چھُ پھَل :- میحنتس چھےٚ مۆزۏری۔ یِہ میحنتھ کری زِتیٚؤت پھَل تلی زِ۔ (یِہ چھےٚ گرٚیستہِن ہنٛز کتھ، تہٕ گوئس زٔمین وایہِ سُے تلہِ پھَل)۔

اَلہٕ بانگ :- وُچھو "اَلہٕ بٲنٕ"۔

اَلہٕ بٲن، اَلہٕ بٲنٕ :- اَلِچ ہیٚپٹ۔ زٔمین واینہٕ کہِ آلِچ سو ہیٚٹ یوس دانٛد ن ہنٛز گردنہِ پیٹھ چھےٚ یوان تھونہٕ۔ (اَتھ زٔمین واینہٕ کِس سٲری ہے آلس تہٕ چھِ ونان۔ "اَلہٕ بٲنٕ"

اَلہٕ پھال :- [ن۔ مۆل: اَلہٕ پھال > س: ہَلہ + پھالہَ] ۱۔ اَلہٕ بانہٕ ہُنٛد تیغ۔ اَلہٕ بانہٕ ہُنٛد سُہ حِصہٕ یتھ شُستر لٲگتھ آسان چھُ تہٕ یمہٕ ستی کھننہٕ چھُ یوان۔ ۲۔ سُہ سورُے اَسبابہٕ یمہٕ ستی زٔمین چھےٚ یوان واینہٕ۔ تہٕ ذِ پتھ گو الہٕ بٲنٕ تہٕ دانٛدٕ ہۆر بیترِ۔

اَلہٕ دارٕین :- وُچھو "اَلہٕ بٲنٕ"۔

اَلہٕ دٕین :- آلہٕ پھیُر دٕین۔ وٲے ہتس زٔمینس پیٚنہٕ پھیُر دٕین۔ وٲے ہٕز زٔمین ییٚنہٕ ٹٲنگی۔

اَلہٕ ساز :- وُچھو "اَلہٕ بٲنٕ"۔

اَلہٕ سوو :- اَلہٕ بانہِ باپتھ دانٛدس اَکھٲ کِس پکرٕن۔ زٔمین واینہٕ باپتھ اَکھٲ کِس ستی دانٛد بٲج بٕتھ۔

اَلہٕ سرٕ ؤ ڈٕ، اَلہٕ سوو :- اَلہٕ بانہِ باپتھ دانٛدن ہُنٛد سرودٕیُگ استیمال۔ اَکھٲ کِس زٔمین واینہٕ باپتھ دانٛد دِتھ پکرٕن۔

اَلہٕ کَج :- [> س: ہَلہَ + کیلہ]۔ آہ کَج۔ ہیٚپٹ تہٕ لانٛز جورٕنہٕ باپتھ کَج۔

اَلہٕ وَتھ :- [> س: ہَلہَ + پتھ / > س: ہَلہ + وَرتمہ] سو پھٕڑٕ اَٹھ یوسہٕ اَلہٕ دِنہٕ ستی زٔمینس گرٕھان چھےٚ۔

اَلہٕ ہیٚپٹ :- وُچھو "اَلہٕ بٲنٕ"۔

اَلہٕ ۳ :- [ہٕن۔ مۆل: اَلہٕ > س: ہول]۔ ۱۔ ہلہٕ، حرکتھ۔ ۲۔ نَٹھ۔ ورگہٕ پٲٹھی کانٛپھ۔ م: یِہ بۆ زِتھ ژاوٕس اَلہٕ۔

اَلرُون :- ۱۔ اَلراوُن۔ اَلہٕ ڈلہٕ کرُن۔ ہلاوُن (گگوس منزٕل بیترِ)۔ ۲۔ یتھ اَلہٕ ڈلہٕ آسہِ گرٕھان۔

اَلرون :- یتھ اَلہٕ ڈلہٕ آسہِ گرٕھان۔ یِہ یائس نہٕ پننہِ جایہِ ذٕرتھ آسہِ۔ یُس زیرٕ ہُنٛد آسہِ یَس یا یتھ نہٕ وَسا آسہِ۔

اَلرِ وٕنہٕن ہٕنہٕن :- کُنہِ جایہِ اَپزٕے آسُن۔ ڈلہٕ وُن آسُن۔ دۆر ذٕرتھ نہٕ آسُن۔ تیُتھ آسُن زِ اَز چھُ تہٕ پگاہ آسیا۔

اَلہٕ اَلہٕ :- تھَر تھَر۔ نَٹھ نَٹھ۔ سَخ اَلہٕ ڈلہٕ۔

اَلہٕ اَلہٕ اَژُن :- ۱۔ تھَر تھَر کرٕنی۔ تھَر تھَر اَژٕنی۔ نَٹھ نَٹھ وٕہٕنی۔ نَٹھ اَژٕنی۔ اَلہٕ ڈلہٕ گرٕھُن۔ ۲۔ ورگہٕ پٲٹھی:

بیہ اَژُن، کاپٕنھ اَژُن، تھر وٕہنۍ ترٕ کھسنۍ ۔

اَلہٕ اَلہٕ ژانُن :- ۱۔ تھر تھرٕ ژانۍ ۔ نٹھ نٹھ ژانۍ ۔ ۲۔ ورگہٕ پاٹھی : کھوژ ناوُن، ترٕ ہراوُن ۔ کاپٕنھ ژانُن ۔

اَلہٕ ڈلہٕ :- اَلہٕ اَلہٕ ۔ پننہٕ جایہٕ نہٕ دَرُن ۔ ہلُن ۔ گژاے لگنۍ ۔ گوٗرٕ گوٗر ۔

اَلہٕ ژانُن :- اَلراوُن ۔ اَلہٕ اَلہٕ کرُن ۔ ہلاوُن ۔ ورگہٕ پاٹھی : کاپٕنھ ژانُن ۔ بیہ ژانُن ۔ خوف ۔ بیہناوُن ۔

اَلگُزار :- ہِچہٕ ہِچہٕ ۔ رَژھاتہٕ اَثر ۔

اِلگُزارنہٕ گژھُن :- ہِچہٕ ہِچہٕ نہٕ گژھُن ۔ رَژھ نہٕ اَثر گژھُن ۔ کہینۍ نہٕ فِکرِ کھسُن ۔ کانٛہہ کتھ نہٕ ترٕنۍ ۔

اَلہٕ ناوُن :- اَلہٕ ڈلہٕ کرُن ۔ گوٗرٕ گوٗر کرُن ۔ اَلراوُن ۔

اَلہٕ وُن :- یہ ڈَنجہٕ آسہٕ نہٕ ۔ یہ اَلان آسہٕ ۔ یتھ اَلہٕ ڈلہٕ آسہٕ گژھان ۔ ڈلہٕ وُن ۔ یَس نٹھ آسہٕ ۔ یَس تھر تھرٕ آسہٕ ۔ نٹہٕ نل ۔

اَلُن :- [س: ہلنہٕ ۔ م: کنڈ: اَلے] ۔ ۱۔ ڈَلُن ۔ ہلُن ۔ حرکتھ گژھنۍ ۔ گژاے لگنۍ ۔ ۲۔ کھوژُن ۔ نٹھ اَژنۍ ۔

اَلرَن :- ۱۔ اَلہٕ ڈلہٕ ۔ گوٗرٕ گوٗر ۔ ۲۔ نٹھ نٹھ، ترٕ ۔

اَلراوُن :- ۱۔ گوٗرٕ گوٗر کرُن ۔ ہلہٕ ڈلہٕ کرُن ۔ ۲۔ کھوژ ناوُن ۔ کانٛپہٕ ناوُن ۔ کانٛسہٕ بے تراوُن ۔ وُچھو اَلرُنۍ تہٕ ۔

اَلرُن :- ۱۔ اَلہٕ ڈلہٕ کرُن ۔ ہلاوُن ۔ ۲۔ تھر تھرٕ

ژانۍ ۔ ڈنَن کرٕنۍ ۔

اَلہٕ بٲل :- [ن ۔ مۆل : اَلہٕ بٲل < پرٛاکرت : ہَلّہ + بیلہ] ۱۔ سُہ انسان یَیمی پانَس یوت آسہِ وٕتھر وومُت ۔ مازٕ سَرٕنڈ ۔ ۲۔ مُڈ ۔ دلنٛد ہیٚو اِنسان ۔ مُجہ وٕنٹھ ۔

اَلہٕ پلہٕ :- [< س، پَلہٕ + ک : اَلہٕ وَزنہٕ باپتھ < س: ع: لا + پَلہ] لگ بگ ۔ اَٹھ سَٹھ ۔ سوٗرے کینٛہہ بوٗ زِتھ ۔ کُل مِلٲوِتھ ۔ لگ بگ سٲلم ۔

اَلہٕ ترٛانگر :- [ن ۔ مۆل : اَلہٕ ترٛانگر] سبٹھاہ جَنجال ۔

اَلتروجہٕ :- تھامہٕ ۔ آچھ ۔ کُنہِ چیز باپتھ اَلوٗند گژھُن ۔ کُنہِ چیز خاطرٕ پریشان سپدُن ۔

اَلہٕ وبو :- [ن ۔ مۆل : اَلہٕ وبو < ف : دیو] ۔ ۱۔ اَلہٕ بٲل ۔ یَیمی مازَس کُنُے یوت آسہٕ کوٗرمُت ۔ مازٕ سرٕنڈ ۔ مُشران ہیٚو اِنسان ۔ ۲۔ یُس نہٕ کُنہِ لگہٕ ہار آسہٕ ۔ مُرکھہٕ موٗنڈ ۔

اَلہٕ شہر :- سو جاے یتہٕ بےٚ بوٗج تہٕ ناپُرسان آسہٕ ۔

اَلہٕ گڈی تہٕ مَلہٕ گڈی ٹلنۍ :- دَبہٕ دَب مِلناوِنۍ ۔ وُترٕ بُنیل مِلناوُن ۔ طوٗفان تُلُن ۔

اَلہٕ گگوٗس :- سوٲری کھبنہٕ باپتھ اَلأنز ترٲوِمٕژ رَزٕ بیترٕ ۔ گگوٗسی تُل ۔ اَلم تُل ۔

اَلہٕ وان :- [ن ۔ مۆل : اَلہٕ وان < ع : اَلوان < لون] پشمینہٕ کپُر ۔ کیٛٹی پھمبس ووٗنمُت کپُر ۔

اَلوٗنت :- [ن ۔ مۆل : اَلانت < س : اَو + لمب] ۱۔ اَویدان ۔ اَلہٕ ہُند ۔ اَلوٗند ۔ ۲۔ ورگہٕ پاٹھی طے

گرٕ ھنے۔ مُشکس سپدٕنے۔

اَلوٚنڈ:-[ن۔ مؤل: اَلانڈ < س: اَو+لَمب]

ا۔ اَویزان۔ اَلہٕ ہُنڈ۔ اَلوٚنت۔۲۔ وٕرگہٕ پأٹھۍ: ژٕے گرٕ ھنے۔ مُشکس سپدٕنے۔

اَلانڈ ہن تھپہٕ کرنہٕ:- آوٕ سیمِتس چیزس بیترِ تھپھ کرٕنۍ۔ تِتھ تھپھ دِنۍ یِہ نہٕ پانہٕ ژٕرتھ آسہٕ۔ گاسہٕ کرٕپچن تھپہٕ دِنہٕ۔ وٕرگہٕ پأٹھۍ: تِژھ حالتھ پأدٕ گرٕھنۍ یتھ کمزورن نشی مدتھ ژھارُن پیٚیہِ۔ بےٚ پایَن نِشہٕ وو پاے ژھانڈُن۔

اَلوٚنڈ ژھانڈُن:- توتتھ وانژ کوٚشش کرٕنۍ یوٚت نہٕ پلو زِ۔ یِہ نہٕ اَتھس منز ہیکہٕ یتھ تہٕ ژھانڈُن۔

اَلے بَلے:-[<?ف: آرے+بَلے، م: اَلے بَلےٚ] ہنگہٕ منگہٕ۔ آتے تاتے۔ کُنہٕ کارنہٕ رۆستے۔ بےٚ وَجہ۔ ئلی۔

اَلے پڑ لے کولے ٹاس:- فٕضوٗل پأٹھۍ۔ تِتھہٕ پأٹھۍ یٚیمہٕ منزٕ نہٕ کینٛہہ نیر۔ کینٛہہ چیز کولہٕ بُزی کرُن۔ یِہ چھِ شُری تمہٕ وِزِ وَنان یِیلہِ تم کانٛہہ چیز گنڈنس منز آلوان کولہٕ چھِ دِوان بُرتھ۔

اَلکشن:- [ن۔ مؤل: اَلکشن < اَنگ: الیکشن (Election)۔ ژأر۔ ووٹن ہنٛد ذٕری یِہ کأنٛسہ ژھِی سُند چُناو۔

البتہٕ:-[مؤل: اَلبتہٕ < ع: البتہ] اَماپوٚز۔ پیٚژھ ہَن زِ۔

اَل بأنی:- وُچھِو، آلہٕ۔ اَل بأنی: الہٕ بأنی۔

اَل پَل:-[ن۔ مؤل: اَل پَل < س: ہالا+ پَل] شراب تہٕ ناٹہٕ بیترِ۔

اَل پَل تہٕ مَل:- زٕلرٕ لد تہٕ ناکارٕ کھٮ۪ن یٚیمہٕ ستی بہمأری ووتھہٕ۔ گنڈٕ کھٮ۪ن۔

اَلپاکھ:-[ن۔ مؤل: اَلپاک < ہسپأنی: اَلپاکہ] اَکہٕ کیٖرُک ناویُس۔ 'اَلپاکا' جانور سٕنزِ مؤنہٕ بناوان چھِ۔

اَلتِچھ:-[م۔ مؤل: اَلتِچھ < ع: اَل عطش] پھبزار (دِنۍ)۔ بےٚ تأبی۔ کُنہٕ چیزِ باپتھ سخ ووتٕ ووٚتھ۔

اَل تِچھ کرٕنہٕ:- پھبزار دِنۍ۔

اَلتھان:-[ن۔ مؤل: اَلتھان < س: ہلہ+ ستھانہٕ] مے خانہٕ۔ شراب وان۔ مَس وان۔

اَلجبرا:-[م۔ مؤل: اَلجبرا < اَنگ: ایلجبر (Algebra)۔ < ع: اَلجبرا] حسابُک اَکھ مضمٔون۔

اَلحق مُرٕن:-[< ع: اَلحق مرّن] پوٚز چھُ ٹیوٚٹھ۔

اَلحمدُ لِلہ:-[ن۔ < ع: اَلحمد] شُکر خوداِیس کُن۔

اَلخناسِ اَژُن:- وَسواس اَژُن۔ وَہمہٕ پأدٕ سپدُن۔

اَلخناس ژٕھنُن:- بدرائے گنزِ راوٕنۍ۔ وَہمہٕ پأدٕ سپدان۔

اَلخألق:-[ن۔ مؤل: اَلخألق < تُرکی: الخالق] اَکہٕ قِسمُک کھُلہٕ ڈُلہٕ ٹوٗپۍ پھٔلی دار چوغہٕ۔

اَلدوٕبٕری:- بےٚ شوٗنکی پأٹھۍ۔ لوتہٕ پأٹھۍ۔ تِتھہٕ پأٹھۍ

یُتھنہٕ بیٚیِس خبر لگہِ ۔ یِتھہٕ کُنہٕ یُتھنہٕ وُچھ گژھہِ ۔

اَلسیٹھ ،السرٛ یٹھ :- [ن ۔ مؤل: اَل سیٹھ < ع: اَل+س :شرٛ یشٹھ] سَخ ویٚوٚٹھ ۔ وبٹھہٕ ۔ یَس سبٹھاہ ماز آسہِ کھوٚتمت ۔ ناٹہٕ داند ۔ وَرگہٕ : مُجہِ وٚوٗنٹھ ۔ مُڈٕ کُنہ کامہِ ہُنٛد نہٕ ۔

اَلسرٛ یٹھ ہیٚوٗ :- اَل بأل ہیٚوٗ ۔ ناٹہٕ داند ہیٚوٗ ۔ تیُتھ یُتھنہٕ زَن کُنہِ لگی ۔

الغاَیہٕ (اَلگاَیہٕ) :- بے خبر پأٹھی ۔ اَچانکھ ۔ بےٚ شوٗنکی پأٹھی ۔

اَلہٕ غاَئٕنہٕ ژھل :- ہنگہٕ تہٕ منگچ بلاے ۔ ناگہانی بلاے ۔

اَلہٕ غاَئٕنہٕ ژھرٛ ٹھ :- سیتھ ۔ کونٛجہِ ۔ اِرٛ سرٛ ۔

اَلفاظ :- [ن ۔ مؤل: اَلفاظ < ع: اَلفاظ] واریاہ لفظ ۔ واریاہ شبد ۔ کتھہٕ ۔ کلامہٕ ۔

اَلقاب :- [ن ۔ مؤل: اَلقاب < ع: اَلقاب < لقب] ا ۔ لقب، خطاب ۔ ۲ ۔ چِٹھہِ ہُنٛد سرنامہٕ ۔

اَللہ :- [ن ۔ مؤل: اللہ < ع: اللہ] خودایہ سُنٛد ذأتی ناو ۔ خودا ۔ پروردگار ۔ بگوان ۔ پرمیشور ۔ دَے ۔

اَللہ اکبر :- خوداچھُ بوٚڈ تھوٚد ۔ دَیس ہیٚوٚ رچھنہٕ کانٛہہ ۔

اَللہ اَللہ خأر صلا :- مامَلہٕ گو ختم ۔ نیاے اَنٛد یوو ۔ یہِ چھہِ کانٛہہ نیاے یا کتھ بیترِ اَنٛد واتنہٕ وِزِ وَنان ۔

اَللہ اَللہ کرُن :- ۱ ۔ خودایہ خودایہ کرُن ۔ دَیہ دَیہ کرُن ۔ ۲ ۔ شُر بیترِ کوچھہِ رٕٹتھ لَلہٕ ناوُن ۔ ہوہو کرُن ۔

اَللہ دَپُن :- مَرَن وِزِ خودایہ سُنٛد ناو ژتس پاوُن ۔

اَللہ دیُن :- وُچھو "اللہ دَپُن"

اَللہ ہُو :- آ سُے چھُ خودا ۔ یہِ چھہِ ذِکر کرن وِزِ پران ۔

اَلمدَتھ :- [مؤل: اَلمدَت < ع: اَلمَدد] شاباش کرنک اَکھ لفظ ۔ ہلہٕ شاباش ۔ (کُنہِ کامہِ منٛز ستی باجن وُژھہِ کرنس منٛز یا ہمتھ بیترِ ستی بڈراونہٕ وِزِ وَننہٕ یوان)

اَلماس :- [ن ۔ مؤل: اَلماس < ف: اَلماس] اَکہِ جوأہرک ناو ۔ اَکہِ مولہِ کنہِ ہُنٛد ناو ۔

اَلنفسی اَلنفسی کرُن :- پأنٛیو پأنٛیو کرُن ۔ پَننہٕ نی فِکرِ آسٕنۍ ۔

اَلوداع :- [نٟ < ع: اَلوداع] نیرُک اِجازتھ ۔ یہِ چھُ نیرنہٕ وِزِ اکھ أکِس وَنان ۔

اَلیوٚو :- [ن ۔ مؤل: اَلیو < س: اَ+لیٖہَ < لِہہ] یِتھ نہٕ لیٚوومُت آسہِ ۔ یِتھنہٕ زیوِ ستی آسہِ پھیش دیٚتمت ۔

اَم اِ :- [< اُس وَٹنچہِ آواز پِٹھ] گرٛ وپھ ۔ أسس اَندر میٚوٚنڈ رَٹُن ۔ یہِ چھُ اَکھ شُری لفظ ۔

اَم کرُن ۔ گرو پَس لدُن :- أسس منٛز میٚوٚنڈ رَٹُن ۔ وَرگہٕ : کأنٛسہِ ہُنٛدِس مالس بڑکھ والُن ۔

اَمٹھور :- [ن ۔ مؤل: اَمٹھار < س: اَ+مِرٛشٹھ ۔ م، ہ: مَٹھارنا] یہِ نہٕ مَٹھورمت آسہِ ۔ یہِ نہٕ سوٚم آسہِ کوٚرمُت ۔ سوٚتُر نہٕ بنوومُت ۔ بٔتھہٕ بیترِ نہٕ

کوٚڈمُت۔ (ٹھاٹھرٕن دوکرٕ بیترٕ ستی بانس بیترٕ)

اَمر بۆتھ، اۆمبر بۆتھ:- [ن۔مؤل: اَمر بۆتھ <س: اَمر+بھوٗتہٕ] اَمرناتھُک گچھ کنٕنہٕ ہُنٛد بسم یُس یاتری پانٛس مَتھان چھہٕ۔

اَمر ناتھ:- [ن۔مؤل: اَمرناتھ <س: اَمر ناتھ]۔ ۱۔ نٲو مرٕنٕہٕ دِوتاہن ہُنٛد زیٹھ۔ شِوسُنٛد اَکھ ناو۔ ۲۔ کٔشیرِ ہُنٛد اَکھ مشہوٗر تیٖرتھ یوٚت پرٕتھ جایہ پیٹھ یاتری واتان چھہٕ۔

اَملٲنی:- [م۔مؤل: اَملان <س: اَ+مَلانا]۔ ۱۔ نہ زِزرِونی۔ سُدابہار۔ یُس نہٕ کُنہِ قسمُک۔ اَثر پیٚیہِ (لَل دید)۔ ۲۔ مَلہٕ رَس۔ پاکھ (ژٕنی)۔

اَما:- [اَما <ع: اَمّا]۔ ۱۔ دبو۔ کیا سَنا۔ ۲۔ مگر، اَمہِ علاوٕ یہٕ اَستھ تہٕ۔

اَماپوٚز:- مگر۔ پزٕتلہٕ۔

اَماس:- [ن۔مؤل: اَماس <س: اَ+مانٛسہٕ] پھوکہٕ ماز۔ مازس کھوٚتمُت پھوکھ۔ ہُنبر، اَپزٕ ماز۔ ماژُک سُہ وَچھر یُس نہٕ انسانس کیٛت جان آسہِ

اَمان:- [ن۔مؤل: اَمان <ع: اَمان] نجاتھ۔ پناہ

اَمانتھ:- [ن۔مؤل: اَمانت <ف: اَمانت <ع: اَمانَۃ] پرٕتھ پیٹھ کانٛسہِ نِش تھوٚومُت (کانٛہہ چیز بیترٕ) حوالہ تھووُمت چیز۔

اَمانتس خیانتھ:- اَمانتس ییب۔ اَمانژ نَلم کرُن۔ حوالہٕ تھٲوی متِس چیزس بیترِ اَلم گلم کرُن۔

اَمانتھ تھوٚومُت چیز کھیٚوٚن۔

اَمانتھ چیر:- تَم کاغذ بیترٕ یمن پیٹھ اَمانتھ تھٲوی متی چیز بیترٕ درٕج آسن۔

اَمانتھ دار (اَمانَت دار):- ۱۔ سُہ یُس نِش کینٛہہ اَمانتھ تھٲوی زِ۔ اَمیٖن۔ تحویلدار۔ ۲۔ سُہ یُس نہٕ اَمانتس خیانتھ کرِ۔

اَمانتھ دِیُن:- ۱۔ اَمانتھ واپس کرُن۔ حوالہٕ تھوٚومُت چیز واپس دیُن۔ ۲۔ (ورگہٕ پٲٹھی) مرُن۔ دَیہ سُنٛد اَمانتھ دَیس واپس کرُن۔

اَمانتھ گزار:- یُس نِش کینٛہہ حوالہٕ تھٲوی زِ۔

اَماوس:- [م۔مؤل: اَماوس <س: اَماوسیا] ماوس۔ گٹہٕ پَچھُک پٔتیٛم دوہ۔

اَمٲنی:- [مؤل: اَمٲنی <ف: اَمٲنی <ع: اَمانۃ]۔ ۱۔ اَکہٕ قسمُک بوٗنٛد بست۔ یتھ مطابق سرکار فصلُک اَکھ حصہٕ نوان چھُ (گریرٕتن) ۲۔ سو کٲم یوسہٕ ٹھیکس نہٕ پیٹھ آسہِ۔ سُہ موٚزوٗر یُس نہٕ ٹھیکس پیٹھ آسہِ۔

اَمہِ:- [م۔مؤل: اَمہِ <س: اَمُنا]۔ ۱۔ یوسہٕ وُچھمٕژ آسہِ تمہِ۔ یوسہٕ خبر تلے آسہِ تمہِ۔ یوسہٕ نظرِ تل آسہِ تمہِ۔ ۲۔ یوسہٕ یہ چھےٚ۔ یوسہٕ یہ وَننہٕ آیہِ۔ تمہِ کتھہِ یا چیز کِنی۔ م: اَمہِ موکھہٕ۔ اَمہِ کتھہِ، اَمہِ جایہ (نوٹ)، اَمہِ، لفظہٕ بدل چھُ اَتہٕ وَننہٕ یوان، مثلن۔ اَمی ہندِ بدل اَسُنٛد، اَمہِ

پتہٕ، اَتھ پتہٕ بیتر بیترٕ۔

اَمہِ اَپارِ:- اَتھ اۄرۍ - اَتھ بروٚنٛہہ کُن - اَمہِ پتھ کُن - یہِ ترٲوِتھ بیٚیس طرفس۔

اَمہِ اَپارِ کنہِ:- اَپٲرۍ ہور کُن - اَپٲرۍ بروٚنٛہہ کُن برابر - اَپٲرۍ پتھ کُن برابر۔

اَمہِ اَپٲرۍ کنۍ:- اَمہِ کہِ بیٚیہِ طرفہٕ - اَتہِ پیٹھٕ بروٚنٛہہ کُن - اَتہِ پیٹھٕ بروٚنٛہہ - اَتہِ اۄرۍ - اَتھ اۄرۍ۔

اَمہِ اَپٲریم:- اَتھ ہورٕ کنیُک - اَتھ اَپارِ کنیُک - اَتھ اَپاریُم۔

اَمہِ اَپور:- ۱- اَمہِ بروٚنٛہہ کُن - اَمہِ پتھ کُن - اَتھ اۄرۍ کُن - ہو جاے ترٲوِتھ بروٚنٛہہ کُن بیٚیس جایہِ - ۲- اَمہِ علاوٕ - مِ: اَمہِ اَپور زانہِ خودا۔

اَمہِ اَپور کُن:- ۱- اَمہِ کَس ہورٕ کنہِ کَس طرفس - وُچھو اَمہِ اَپورٕ تہٕ - ۲- اَمہِ علاوٕ۔

اَمہِ أندرۍ:- اَمہِ منزٕ۔

اَمہِ أندرٕ:- ۱- اَمہِ منزٕ - یُس چیز نظرٕ تل یا خبرٕ منز چھُ تَمہِ منزٕ - مِ: اَمہِ أندرٕ دِژاو کیوٚم - ۲- اَمیُک کانٛہہ بوگ، اَمیُک کانٛہہ حصہٕ اَلگ کڈِتھ یا بۄزِتھ - مِ: اَمہِ أندرٕ گژھِ مے تہٕ رَژھا، اَمہِ أندرٕ کیاہ زوٚنتھ ووٚنۍ - ۳- اَمہِ تلہٕ، اَوٕ کنۍ، مِ: اَمہِ أندرٕ دِژاوزٕ سہٕ چھُ بۄ ڈبد ذاتھ۔

اَمہِ باپتھ:- اَوٕ موکھہِ - اَوٕ کنۍ - اَمہِ سببہٕ - اَمہِ غرضہٕ - اَتھ کُن نظرٕ تھٲوِتھ۔

اَمہِ پتہٕ:- یہِ سپدِتھ - یہِ کٔرِتھ - یہِ کرنہٕ پتہٕ - یہِ موکلاوِتھ۔

اَمہِ پتھ کُن:- ۱- اَمہِ کہِ پتہِ مہٕ طرفہٕ - ۲- اَمہِ اَپور - اَمہِ علاوٕ - مِ: اَمہِ پتھ کُن زانہِ خوداے۔

اَمہِ پارٕ ژُک:- اَمہِ طرفُک - اَمہِ جایہِ ہُنٛد۔

اَمہِ پتیم:- ۱- سہٕ یُس اَمہِ پتہٕ زامُت، دِژ اُمت یا آمُت بیترٕ آسہِ - ۲- یُس اَتھ پتہٕ کنہِ آسہِ - ۳- یُس اَتھ پتہٕ واٲرۍ آسہِ۔

اَمہِ پٲرۍ:- اَمہِ طرفہٕ - اَمہِ اَنٛدٕ - اَپٲرۍ۔

اَمہِ پُژھی:- اَمہِ موکھہِ - اَمہِ سببہٕ - اَوٕ کنۍ۔

اَمہِ پژکار، اَمہِ پژکٲرۍ:- یتھہٕ پٲٹھۍ، یٚیمہِ طریقہٕ۔

اَمہِ خاطرٕ:- اَمہِ موکھہِ - اَمہِ باپتھ - اَمہِ سببہٕ - اَوٕ کنۍ۔

اَمہِ رنٛگہٕ:- ۱- اَمہِ رنٛگک - اَتھ رنٛگس پیٹھ - ۲- اَمہِ طٔریقہٕ - اَمہِ حسابہٕ - اَمہِ وَتہٕ۔

اَمہِ ریٚشِ:- ۱- اَمہِ طٔریقہٕ - اَمہِ وَتہٕ - اَمہِ حسابہٕ - اَمہِ پژکٲرۍ - اَمہِ چالہِ - ۲- اَمہِ رسمہٕ موٚجوٗب۔

اَمہِ ستۍ:- ۱- اَمہِ کہِ ذٔرۍ یہِ - ۲- اَوٕ کنۍ - مِ: اَمہِ ستۍ گوٚ ژھونہٕ ژۄرٕ ے نکھس کھٮ۪سُن۔

اَمہِ طرفہٕ:- ۱- اَمہِ اَنٛدٕ، مِ: اَمہِ طرفہٕ ہیٚس پھُٹھ - ۲- اَمہِ وتہٕ، مِ: اَمہِ طرفہٕ ہکوٚنہٕ اور اَژِتھ - ۳- اَپٲرۍ - مِ: اَمہِ طرفہٕ چھُ ٹھہر لگِتھ۔

اَمہِ طرفُک:- اَپٲریم - اَپٲرۍ کنیُک - اَمہِ اَندُک۔

اَمہِ کتھہِ یہِ کتھ:- مُلہٕ تلہٕ یہِ کتھ، ژھوٚٹۍ پٲٹھۍ

چھےٚ یہِ کتھ موخصر۔

اَمہِ کنہٕ :- ا۔ اِو کنی۔ اِوسببہٕ۔ اِو موکھہٕ۔ مِ: اَمہِ کنہٕ دڑاوسہٕ بیوقوف۔ ۲۔ اَتھ بدلہٕ۔ مِ: اَمہِ کنہٕ گۆژھ نقدٕ ے واتُن۔ ۳۔ اَمہِ کھوتہٕ۔ مِ: اَمہِ کنہٕ اوسُس مَرنُے جان۔

اَمہِ کارنہٕ:- اَمہِ وجہٕ کنی۔ اِو کنی۔ اِو موکھہٕ۔ اِوسببہٕ۔

اَمہِ کنی:- اِو کنی۔ اِو موکھہٕ۔ اِو مۆجۆب۔

اَمہِ مۆجۆب:- اَمہِ وَجہٕ کنی۔ اِو موکھہٕ۔ اِوسببہٕ۔ اِو کنی۔

اَمہِ موکھہٕ:- یہِ وَجہ آسنہٕ کنی۔ یہِ کارن آسنہٕ سببہٕ۔ ناوِ خاطرٕ۔

اَمے ا:- یوسہٕ یہِ چھےٚ تمہ۔ (نوٹ) 'اَمہٕ' تہٕ 'اَمے' لفظس چھےٚ یہے فرق زِ اَمے گو بد کدٕتھ یہے'۔

اَمے ۲:- اَوے۔ اَوے کنی۔ اَمے سببہٕ۔ اَوے موکھہٕ۔ مِ: اَمے اوسُس نہٕ یہِ یژھہٕ کتھہٕ مانان۔ یہِ لفظ چھُ 'اَمہٕ' لفظس پتھ زور دِنہٕ باپتھ ورتاونہٕ یوان۔ مثلن : اَمے موکھہٕ، گو خاص اَمہِ وجہہٕ کنی۔

اَمی زیوٚ کلی مہٕ تہٕ اَمی زیوٚ رام رام:- گراہور تہٕ گرایور۔ اَکس کتھِ پتھ نہٕ (آسُن)۔

اَوے:- اَمے۔ اَمے موکھہٕ۔ اَمے کنی۔ اَمے سببہٕ۔

(نوٹ) 'اَو' بَدَل چھُ، اَوے، زور دِتھ یا خاص پاٹھی کانہہ کتھ بَد کدِتھ وَننہٕ یوان۔ مِ: اَوے باپتھ، اَوے خاطرٕ۔ اَوے کنہٕ تہٕ اَوے کنی بیترٕ۔

اَمہٕ :- [م۔ مۆل: اَم <ع: اُمّ/س: اَمبا] ا۔ دبد۔ مأج ماجہِ برابر گرچ کانہہ زِٹھ۔ ۲۔ گانٛن ہٕنز زیوٚ گو اَمہِ پھاپھا کُٹھی یا بُڈ گانی۔

اَمن :- [ن۔ مۆل: اَمن <ع: اَمن] گَڈ بَڈ نہٕ آسُن۔ جنگ بیترٕ نہٕ آسُن۔ شأنتی سوٚکۆن۔

اَمن منگُن :- آن مانٛگی۔ ہار مانٛگی۔ ڈاں کرُن۔

اَمُن اَمان:- مُلکچ سو حالتھ یتھی منز لُکھ خوش تہٕ خوشحال آسن تہٕ کانہہ جگرٕ یا فساد آسہِ نہٕ۔ جگرٕ یا فساد بیترٕ نہٕ آسُن۔ شأنتی۔

اَمہٕ نے:- [ک، اَمہٕ نے < آوازِ پتھ کھنبس تام چھِ ونان اَم] تمہٕ ساتہٕ یوان وَننہٕ ییلہِ شُرس کینہہ آپران چھِ۔ اَکھ شُری لفظ۔ وُچھو 'اَم ا' تہٕ۔

اَمہٕ نے تہٕ گرٕ وٹھ:- شُرِس کینہہ آپرَنہٕ وِزِ وَننہٕ یوان، تہٕ دُپتھ گو، اَس دار تہٕ ہر وال' اَکھ شُری لفظ۔

اَمہٕ ہور:- مہارٕ نے۔ ہتوال۔ شرٕ وٚنٹھے دَتھ۔ بیوٚن بیوٚن یا دانہِ دانہٕ گرھنہٕ وراَیِی (بتہٕ موٚ دریر بیترٕ) (گریرٕن)۔

اَموٚ نُتر :- [ن۔ مۆل : اَمانُتر <س: اَ+ منترٕ+تہٕ] مأنترٕ نے۔ یہِ یایُس مأنتراونہٕ آسہِ نہٕ آمُت۔ مأنتراونے تھوومُت۔ مأتھر یا منتھر پرنہٕ ورأے۔

امۆل:- [<س: اَمۆلیہ]۔ ا۔ یتھ نہٕ مول آسہِ۔

سبٕتھاہ موٗلُل ۔ ۲۔ یتھ نہٕ مَل آسہِ۔ ملور
وٗس۔شوٗد پاکھ۔(لل دید)

اَموٗند:-[ن۔مؤل: اَمنٛد <س: اَ+منٛتھ]۔ ا۔ یہ مَند نے
آسہِ، یہ چھوکناونے آسہِ۔ یتھ نہٕ چھونپ آسہِ
ویٖتمت یا دیانہٕ ستیٖ آسہِ موٗندمُت ۔ ۲۔ یتھ
پٕتھ نہٕ وارٕ آسہِ سوٗنچمت۔ یتھ نہٕ وارٕ دَل آسن
آمٕتی دِنہٕ۔ یتھ نہٕ پھٕٹھ آسہِ کڈٕمٕژ ۔ یہ
وبوٗدھناونے آسہِ۔

اَموٗنگ:-[ن۔ مؤل : اَمنٛگ <پراکرت: اَ+لگہ
<س: اَ+ مارگہ] منٛگہِ نے ۔ یہ نہٕ موٗنگمُت
آسہِ۔ یہ منٛگہِ نے میلہِ۔

اَموب:-ژٕری پٲٹھی۔ یژٕ پٲٹھی۔م: اَموب ڈٲٹھمٕس
سوے لادَن۔

اَمب ا:-[م۔ مؤل: اَمب <پراکرت: اَمب <س:
آمر] اَکہِ موٗک ناو۔ اَکہِ پھلُک ناو۔

اَمب ۲:- اکہِ قٕسمکہٕ کُنڈی دوٗ پھُک یا زَنڈُک ناو۔

اَمبر ا:-[ن۔مؤل: اَمبر <ف: اَنبار]۔ ا۔ بوٗڈ ڈیٖر۔
لود۔ بنار۔ ۲۔ قٕسمتھ، تقدیر۔ وأنس۔

اَمبر کرُن:- ڈیر کھارُن۔ ڈیر بناوُن۔ لود لدُن۔

اَمبرس آسُن:- قٕسمتکس ڈیرس منٛز موجوٗد آسُن۔
آسے۔ وأنس بیترِ۔

اَمبرس ژھوٹُن:- وأنس لَنْد واتنی۔ آسے موکلُن۔ مرُن

اَمبرس کرُن:- کُنہِ چیٖزُک ڈیر بناوُن۔لود کھارُن۔

اَمبر ۲:-[<س: اَمبر]۔ پلو، پوشاکھ، مِ: اَمبر گیہ
وَردَنن (پرمانند)۔

اَمبار:-[ن۔مؤل: اَمبار <ف: اَنبار]۔ بوٗڈ ڈیر۔
لود۔ بنار۔ وُچھوٗ "اَمبر ا" تہٕ۔

اَمُبر:- [ن۔ مؤل: اَمبر <س: اَمر] اَکھ خاص
خوشبوٗدار موٗ۔

اَمبٕری:- اَکھ خاص مُشک دار موٗ ذاتھ۔ یہ چھُ کینژن
مِلہٕ مِش لفظن ستیٖ گوڈٕ لفظن ستیٖ گوڈٕ لفظ تہٕ
یوان۔ مِ: اَمبٕری ترٛیل۔ اَمبٕری ژوٗنٹھ بیترِ۔

اَمبٕری ترٛیل:- اَکہِ قٕسمُک لوکُٹ ژوٗنٹھ یتھ اَکھ
خاص خوشبوٗ آسان چھےٚ۔

اَمبٕری ژوٗنٹھ:- تھدِ قٕسمٕچ اَکھ ژوٗنٹھ ذاتھ یوسہٕ
بأدری رٕتس منٛز پَیان چھےٚ۔ اَمبُر چھُ واریاہس
کالس رُوٗزِتھ ہیکان۔

اَمبوٗر:- [نٕ۔ مؤل: اَمبوٗر < ؟ف: زمبوٗر]۔
ا۔ زوٗمبوٗر۔ دَند کڈنُک شرٛژ۔ ۲۔ سُہ لوکُٹ
شرٛژ یمہٕ ستیٖ سوٗرتار چھِ لُمتھ زٲٹھر اوان۔

اَم دَم:-[ع: عمداً] زٲنتھ مأنتھ۔

اَمروٗد:- [ن۔مؤل: اَمروٗد <ف: اَمروٗد] اَکہ
پٲری مہٕ موٗک ناو۔

اَمرٕتھ:- [ن۔ مؤل: امرت <س: اَمرتہٕ] لسَن
ووٗنی۔ آبِ حیات۔ سُہ آب یُس چٕتھ وَننہٕ
پٲٹھی مَران چھِنہٕ۔

امر ہتہٕ زَل :- امر ہتھ ۔امر ہتہٕ ووٚنی ۔

اَن ۱:- [ن ۔ مؤل: اَن < س: اَنہٓ]۔اَناج ۔کھیٚن ۔ کھینہٕ باو (بَتہٕ ،ژوٚٹ بیترِ)۔

اَنہٕ پان :- [< س: اَنہٓ + پانیہ] کھیٚن چٚن ۔

اَنہٕ پرٛاشَن :- [< س: اَنہٓ + پرٛاشنہَ]شُرِس گوڈنکہِ پھِر اَن دِنٛک رَسم ۔اوپ ژوپ ۔

اَنہٕ کَن :- کھیٚن ۔اَنہٕ مایہ۔

اَنہ کَن کرُن :- کینٛہہ کھیوٚن ۔

اَنہٕ مایہ :- سُہ کیٚہ کھیٚن یُس بیرامَس بوچھِ ژٕلراو نہٕ باپتھ دِوان چھِ ۔

اَنہٕ موٗر :- [< س: اَنہٓ + موٗشہَ]۔اکہِ قسمُک داں گگر ۔

اَمہٕ موٗری شرٛ ژو :- لوکٹ شرٛ ژویُس اَنہٕ موٗری سِنٛز شکلہِ چھُ آسان ۔

اَنہٕ موٗٹھ :- توملہٕ موٗٹھ ، اَڈٕ موٗٹھ ، توملہٕ پھوٚل ، اَناجہِ رَژھان ۔

اَنہٕ میٛٹ :- [م ۔ مؤل: اَنہٕ میُٛخ < س: اَنہٓ] اَنہٕ پیٛوٗٹا ۔بَتہٕ مویا ۔میٛنٛڈِس سوٚمب بَتہٕ رَژھا ۔

اَن پَن :- اَناج بیترِ ۔کھیٚن بیترِ ۔

اَن کرُن :- بَتہٕ کھیوٚن ۔خاص کرِتھ تمہِ ساتہٕ یوان وَننہٕ ییٛلہِ کانٛسہِ ۔ بُزرگس وَنُن آسہِ زِ توٚہی کھیٚیو کینٛہہ ۔

اَن کاٹھ :- اَناجکی وٕستھ قٕسم ییٛم غریب لۄکھ کھوان چھِ ۔(دال ، وُشکہٕ بیترٕ)

اَن رٕکترٕی :- اَکھ داں گگر ذاتھ ۔

اَن کوٗٹھ :- [< س: اَنہٓ + کوشٹھ] سُہ خاًراتھ ییٚتھ منٛز اَناج بأگرَنہٕ چھُ یوان ۔سُہ خاص بوٚڈ دوہ ییٛلہِ توٗمُل ، مِٹھاًے تہٕ باقے کھینہٕ چیٖز مُفت بأگرَنہٕ چھِ یوان ۔

اَن ۲:- [مؤل: اَن < س: آنیہ]بیٚیہ جایہِ پیٚٹھ واتناو ۔

اَنہٕ مَرٕ ہُنٛدٕ ژوٗنمت :- تَس زَنانہٕ ہُنٛد شُر یوسہٕ نہٕ کینٛہہ واتہٕ مگر گرس منٛز آسہِ کأم کوٚٹ کران ۔ تہٕ گوزِسہٕ یَس نہٕ پورٕ ہتیاریار رُتبہ آسہِ ۔

اَنہٕ ناوُن :- کانٛسہِ اَتہِ کینٛہہ پانٛس نِش واتناوُن ۔ منٛگہٕ ناوُن ۔

اَنہٕ وُن :- ۱۔ اَنٛن وول ، سُہ یُس اَنان آسہِ ۔
۲۔ کماوَن وول ، زٔمین وول ۔ زی گُل ۔
۳۔ اَنٛن وِزٕ ۔

اَنٛن ۱:- [مؤل: اَن < س: آنیہَ نہَ] سُہ اَنٛن ژٕ ۔ ژٕ واتناوُن سُہ یور ۔ ژٕ اَن یہ یاتہٕ ۔ وُچھو اَنٛن ۱ تہٕ

اَنٛن ۲:- ۱۔ کانٛہہ یا کینٛہہ واتناوُن ۔ ۲۔ کانٛسہِ پٔنٛن گرٕ پنہٕ خاطرِ پرٛژھن ۔ م: سالہٕ اَنٛن ۔ ۳۔ کانٛہہ کتھ یا خیال بیترِ کُنہِ اَندر ورتاوُن ۔ م: یِہ خیال پیٚیہ نوٗس بأ تَس منٛز اَنٛن ۔

اَنٛتَن تہٕ ہاوٕنے :- یِہ چھِ تیٛلہِ وَنان ییٛلہِ کانٛہہ کانٛسہِ ہُنٛد پیٚ پتا پرٛژھتھ تنگ کرتہٕ اِنسانس آسہِ نہٕ پانٛس پرٛ تہِ مولوٗم ۔

أنم سوے ؤوم سوے ٲچھم سوے پانہٕ ہیے :- پانے پانس کیٚت دُشمن نوٚ وراوُن۔ یُس پنہٕ نوٚ اَتھورؤ چھمُت آسہِ سُے پوٚتُس پکرٕن تہٕ دُشمنی ورتاوُن۔

اوٗنُس۔ اوٗن نَس :- مےٚ اوٗن تَس (کیٚت)۔ تٕمۍ واتنوٗس بہٕ (یوٚت)۔

اوٗ نٕکھ :- تٕمو اوٗن سٕہ۔ تٕمو اوٗن تہٕ۔ اَسہِ اوٗن تٕمن۔

اوٗنمُت :- ا۔ أنتھ تھوٚمُت۔ واتنومُت۔ ۲۔ نیٚبرِ یِم۔ اورے اوٗنمُت، گریٚک باٗ ژنہٕ۔ (نوکر بیتر)۔

اوٗنُم :- تٕمۍ اوٗن مےٚ سٕہ یا تہٕ۔

اوٗنہس :- تٕمو اوٗنُس بہٕ۔ تٕمو اوٗن تَس۔ تٕمو وٗن تَس کیٚت۔

اَن ۳ :- [< س: اَن ___ ،] نکارُک بروٗنہہ لوٚگ۔ نہٕ، بےٚ۔ م: اَن پَر۔ اَنزان۔

اَنتھ :- [ن۔ مؤل: اَنت < س: اَنتہ]۔ پنہٕ داوِ ہُنٛد یا سونہٕ تارِ ہُنٛد بنومُت سَر پھ شکلہِ شیٖشِ ناگُک نشانہٕ۔ یہ چھے بٹنہِ اَنتہٕ ژودِش دوٗہ کنٛگس ترٛاوان۔

أنتہٕ ژوداہ :- [م۔ مؤل: أنتہٕ ژوداہ < س: اَنتہ چتُردشی] بأدرٕ کہ پچھ زوٗنہٕ پچھ ژوداہ یہ چھ بٹن ہُنٛد سٕہ بوٚڈ دوٗہ۔ یمہِ دوٗہہ اَنتھ لاگان چھِ۔ اَمہِ دوٗہہ چھےٚ شیٖشہٕ ناگس یوان پوٗزا کرنہٕ۔

اَنتھ ناگ :- [< س: اَنتہَ ناگ] (کشیٖر منٛز) مرازَس منٛز اکہِ قصبُک ناو۔ اَتہِ کَس أکَس بڈِس ناگس تہٕ چھُ اَنتھ ناگ ناو۔ اَتھ قصبس چھِ اِسلام آباد تہٕ وَنان تہٕ اَتہٕ چھِ واریاہ ناگ۔

اَنَل :- [ن۔ مؤل: اَنَل < س: اَنَلہ] نار، ریٖہہ، زوٗنگ۔ یَتھ منٛز زالنٕچ خاصیتھ آسہِ۔ (یہ چھُ خاص کمراژُک لفظ)۔ للِ دید۔

اَنٛتھ :- [ن۔ مؤل: اَنت < س: اَنتہَ]۔
ا۔ أنتہٕ رؤس۔ حدٕ رؤس۔ بےٚ گنٛڈ۔ گنٛڈٕ رؤس۔
۲۔ دَیہ سُنٛد اکھ ناو۔

اَناتھ :- [ن۔ مؤل: اَناتھ < س: اَناتھ]۔ یتیٖم۔ بَبہٕ ماجہِ رؤس۔ ۲۔ یُس نہٕ کانٛسہِ ہُنٛد آسہِ۔ یُس نہٕ کانٛہہ مأ لکھ آسہِ۔ بےٚ خاوَنٛد۔ یُس نہٕ کانٛسہِ ہُنٛد ڈوٗکھ آسہِ۔

اَناج :- [ن۔ مؤل: اَناج < س: اَنّ+آدِ]۔ اَن بیترِ۔ دانہٕ، کنکھ، مکأے، وُشکہٕ بیترِ۔

اَناد :- [مؤل: اَناد < س: اَنّ+آدِ]۔ یَتھ نہٕ اَندگوڈٕ آسہِ۔ (للِ دید)

اَنادَر :- [ن۔ مؤل: اَنادَر < س: اَنادَرہ] آدَر نہٕ کرُن۔ مان نہٕ کرُن۔ بےٚ وأری۔ بےٚ مؤدی۔

انار دأن :- [ن۔ مؤل: انار دأن < ف: اَنار+س: داڑِمہ] اکھ دأن ذاتھ۔ یتھ گنٛڈ ووٕزج تہٕ پھٕلی ژوٗکی تہٕ ننکی آسان چھِ۔

اَناردانہٕ:- ہو کھناوی ہتی ژۆ کی داَن پھلی۔

اَناٗری:- [مؤل: اَناٗری (ف: اَنار] داَن پوشہٕ رَنگ۔ داَن پوشک رَنگ ۔داَن پوشکس رَنگس ہتی میلہٕ وُن رَنگ۔

اَناسِر:-[م۔مؤل: اَناسِر <ع: عناصِر] تم توتھ یمو ہتی انسان بنیومُت چھُ۔ (م: ہَوا، پونی، نار، میژ) وُچھو 'عناصر' تہٕ۔

اَناسِر ڈنجہِ روزنہٕ:- تم چیز یا توتھ ڈنجہِ روزِنی یمن ہُنٛد اِنسان بنیومُت چھُ۔ تہٕ ژ پتھ گوحبس ٹھیکھ روزِنی۔ہوشونہٕ ڈلن۔مَنٛس قرار روزُن۔

اَناشُن:-[ن۔مؤل: اَناش <اَناش <س: اَن اَشن] کھنباشُن، نہ کھیوٗن۔ اَکھیوٗن۔ووپس۔ کھِن رٹُن۔

اَنامے:-[ن۔مؤل: اَنامے <س: اَن+آمیہَ] یتھ نہٕ کانٛہہ کُسر آسہِ، کینٛہہ تہٕ پَر آسہِ۔ سُہ تھَدِ تھوٚ دیُس نہٕ وپژھ ناٗوتھ ہیکی زبن۔ مُطلق۔

(لل دید)

اَناہد:-(ژٕکھر) [س: اَناہتَر] اَنا ہَت۔ ہٕتھ یُٗگہٕ مؤجوٗب شیٖوٕ ژٕکھرَ ومنز اَکھ ژٕکھر یُس دِل نکھہٕ مانٛنہٕ چھُ یوان۔

اَناٗڑی:-[مؤل: اَناٗڑی <س: اَن+آریہَ/ حپڑاکرت: اَنانہِ <س: اَجنیانِن] آچھُر۔ تیٚمِی نہٕ وارٕ ہوٚ چھمُت آسہِ۔ نہ لگہٕ ہار۔ نہٕ تگن وول۔

ناوأقف۔ناتجربہٕ کار۔وُچاپہٕ۔

اَنہٕ:-ا۔اَکھ لوکٹ کیٚمی ذاتھ۔ ۲۔ سبٕٹھاہ ناپینا زنانہٕ۔

اَنہٕ رَٹھ تہٕ کانہٕ پکو:- سُہ کاریتھ اَندر سارِوٕے کوتاہی آسہِ گرٕمژٕ۔ کھٕنڈی پھٹ کاریتھ منٛز ساٗرِوٕے زَڈ آسہِ واٗجمٕژٕ۔

اَنہٕ ژھا۔اَن یژھا:- [<س: اَن+ اِچھا]۔ا۔نہٕ یژھن۔ یژھ نہٕ آسنی۔ یژھایہٕ رَژھر۔ ۲۔اوٚرے کینٛہہ واتُن (بےٚ خبر پاٗٹھی یا مَرضی برخلاف)۔

اَنہٕ کھلہِ، اٗنی کھلہِ:-[<س: اَندھ+ سکھل] پتھ بروٚنہہ وُچھنہٕ ورأے، یُسے بروٚنٛہہ پیوٚتسی۔ بےٚ وایہٕ۔ ہُش مُش پاٗٹھی۔بےٚ حِسابہٕ پاٗٹھی۔

اَنہٕ پَر ناوُن:- (وَنناوُن)۔ ہار ماہناوُن، آن ماہناوُن۔ڈال کرناوُن۔

اَنہٕ پوٗر:-[ن۔مؤل: اَنہٕ پوٗر <س: اَنہٕ + پوٗرنا] شرأدِکس موٚقس پتٕھ بتگ سُہ پینٛڈ یتھ اَنہٕ پوٗرنا دیوٕی ہٕنز شکل چھےٚ بناونہٕ یوان تہٕ پتہٕ چھےٚ پوٗزا یوان کرنہٕ۔

اَنہٕ پوٗرنا:-[م۔مؤل: اَنہٕ پوٗرنا <س: اَن نہٕ پوٗرنا] بتہٕ سوچھ کرٕنی دیوی۔ پارؤتی بھگوتی ہُنٛد اَکھ ناو

اَنہٕ چوٚ، اٗنہٕ چوٗر:- اَنہٕ گُگر۔اَکھ گُگر ذاتھ۔

اَنہٕ ربے:-[م۔مؤل: اَنہٕ ربے <س: اَندھ+ رِکھ] رَتہٕ گنٛڈرس ہیوٗہ پھٕنبھر یتھ دَگ چھےٚ آسان۔

اَنہٕ کن کرُن :- رونہٕ زدن کرُن ۔ گُذارٕ چلاوُن ۔

اَنہٕ گگُر :- [ن ۔ مؤل: اَنہٕ گگُر < س: ? اَنٛد ھ + گانٛگٹہَ] اَکہٕ قسمُک گگُر یَس پھَکھ یوان چھُ ۔

اَنہٕ مان :- [ن ۔ مؤل: اَنہٕ مان < س: اَنہٕ مانہ] اَتھ وَتھ ۔ مِ: کانٛہہ کاُم کرنَس چھِنہٕ ییٚتہٕ اَنہٕ مان دوان ۔

اَنہٕ محمّد :- [ن ۔ مؤل: اَنہٕ محمدؐ < س: اَنّہ + ع: محمد] رزق، بَتہٕ ، ژؤٹ بیترِ < یہ چھِ یُژ پاٗٹھی قَسم ہاونہٕ وِزِوَنان) ۔

اَنہٕ مۆرگ :- [ن ۔ مؤل: اَنہٕ مُرگ < س: اَنٛد ھ + مِ: ف مُرغ = س: مڑِگہَ) ۔ اَنہٕ چو ، سُہ گگُر یُس لوکٹبن لوکٹبن گُلبن چھُ نوقصان واتناوان ۔

اَنہٕ بوٗ :- [ن ۔ مؤل: اَنہٕ بوٗ < س: اَنہٕ بھَو] ۔ زان ۔ تجربہٕ ۔ تجربَس تَل یُن ۔

اَنگرٛیہہ :- [ن ۔ مؤل: اَنگرٛیہہ < س: اَنہٕ گرٛیہہ] مہربأنی ۔ دَیا ۔ کرٛپا ۔

اَنۆراد :- [ن ۔ مؤل: اَنۆراد < س: اَنہٕ رادَھ] سَدأہم نیچھِ ترٛیازٕ نہٕ ہُنٛد گرٕ ۔

اَنوو :- [ن ۔ مؤل: اَناو < س: اَنامَہ] یَس نہٕ ناوِ ے آسہِ ۔ یُس ناوِ ورأے آسہِ ۔ بےٚ ناو ۔ تہٕ ڈیِتھ گودَے ۔

اَنوے :- [ن ۔ مؤل: اَنوے < س: اَنوپہ ۔ (اَنُ + اے] ا ۔ یَتھ پزرس ستی واٹھ آسہِ ۔ پزَر ۔ ۲ ۔ اصلیتھ

(لل دیدٕ)

اَنچھِ وأری پُلہٕ ہور :- پُلہار ژیُک اَکھ قسم یُس انچھ علاقس منٛز بنان اوس ۔

اَنہٕر :- [ن ۔ مؤل: اَنہِٕر < س: اَنٛد ھ + ک: پۆت لۆگ ۔ بَر] ۔ ا ۔ اوُن آسُن ۔ أچھن گاش نہَ آسنچ حالتھ ۔ ۲ ۔ (ورگہٕ پاٗٹھی) ناپُرسان ، بےٚ انصأفی ۔ اَنیاے ۔ گٹہٕ کار ۔

اَنہٕر آسُن :- ا ۔ گاشہِ کامَن آسٕنۍ ، بوزنہٕ نہٕ یُن ۔ ۲ ۔ لیےٚ سِنٛدِس دادس نہٕ واتُن ۔ ناپُرسان آسُن ۔ اَنیاے آسُن ۔

اَنٛبن منٛز کاٗڑٕ سوٗنٛدَر :- مُڈَن منٛز رَژھا زانَن وول ۔ خاص نہٕ کینٛہہ دَپھ توتہٕ أتی أکِس بیےٚ سِنٛدِ کھوتہٕ کینٛہہ ۔

اَڑٕ مہٕ :- [ن ۔ مؤل: اَڑٕ مہٕ < س: اَنہّ + مَنٛڈَ] سُہ مایہِ یُس بَتہٕ پھیٚارنہٕ ستی نیران چھُ ۔

اَڑٕ مَس پاوُن :- پٹھرِ پاوُن ۔ سخ شلکھ کرُن ۔ سخ چوب دِنۍ ۔ ماردِین ، صۆرتھے نہٕ تھوٕنۍ ۔ تیٚتھ دَگہٕ مار کرُن یُتھ کھٚبن تہٕ وَسبس نہٕ ۔

أڑٕ مَس نہٕ مأل تھاوُن :- سَک شَلکھ کرُن ، مار دیِن ، چوب دِنۍ ۔ لأے لأے أڈی جہٕ پھُٹراونہٕ ۔ پہٕلرِ پھُٹراونہِ ۔ پٹھر پاوُن ۔ تھۆ دوونچ صۆرت نہٕ تھوٕنۍ ۔ تھۆ دوونچ ہکبتھ نہٕ تھوٕنۍ ۔

اَڑٕ مہٕ پۆس — اَڑٕ مہٕ پھیٚارنہٕ یا پھِرنہٕ ستی یِم بَر

ہوی پٹھ کُن کھسان چھہٕ۔

اَنٛ مہٕ پھیوٚر:- اَنٛ مہٕ مویا۔ اَنٛ مہٕ قطرٕ۔ اَنٛ مہٕ پیوٚشتا۔ اَنٛ مہٕ رَژھا۔

اَنٛ مہٕ ٹاری:- (اُچھَن ہِندی) ٹاری یَمن اَنٛ مہٕ ہیوٚہ وَسان آسہٕ۔ مِژری دار ٹاری۔

اَنٛ مہٕ ٹنکھ:- اَنٛ مہٕ پھیوٚر۔ اَنٛ مہٕ قطرٕ۔

اَنٛ مہٕ چائِنٛس منٛتھُن:- ا۔ کم زیادٕ کینٛہہ کھیوٚن۔ ۲۔ مُشکلہٕ سان گذار کرُن۔

اَنٛ مہٕ دار:- ا۔ اَنٛ مہٕ ٹانٛٹھ۔ ۲۔ یَتھ اَنٛ مہٕ نیرٕ۔

اَنٛ مہٕ دام:- اَنٛ مہٕ گوٚل۔ اَنٛ مہٕ مویا۔ کُے اَنٛ مہٕ۔ اَنٛ مہٕ رَژھا۔

اَنٛ مہٕ کھاو:- یَس اَنٛ مہٕ چِنٛچ ہٲل یا عادتھ آسہٕ۔ یَس اَنٛ مہٕ ورأے بیٚیہٕ کینٛہہ کھِنہٕ وَسہٕ نہٕ۔

اَنٛ مہٕ گوٚل:- تیوٚتے اَنٛ مہٕ یوٚتاہ اَکہ لٹہٕ اُسس واتہٕ۔ اَنٛ مہٕ دام۔

اَنٛ مہٕ مویا:- اَنٛ مہٕ رَژھا۔ اَنٛ مہٕ قطرا۔ اَنٛ مہٕ پھیوٚرا۔

اَنٛ مہٕ نور:- چوکہٕ سانٛدٕ رِہنز سووَتھ یپاری اَنٛ مہٕ نبر نیرٕ۔

اَنٛ مہٕ ٹیوٚر:- ا۔ بیتہٕ پھیپھُر (گر پرسن)۔ ا۔ مِژر۔ مِژری لد۔

اَنٛ مہٕ ہَنا:- اَنٛ مہٕ رَژھا۔ کُے اَنٛ مہٕ۔ اَنٛ مہٕ مویا۔ اَنٛ مہٕ پیشٕرا۔

اَنالحق (اَنل حق):- [مۆل: اَنالحق < ع: اَنالحق] بہٕ چھُس خودا۔ بہٕ چھُس پوٚز۔ بہٕ چھُس حق۔ (یہٕ اوس

منصوٗر وَنان یَتھ پٹھ سُہ دارس کھولُکھ) مُ: سوٗ ہَم۔

اَنٛہن:- کُنہٕ چیز باپتھ اَلترو جہٕ گرُھن، ترسُن۔

اَنٛبہٕ ناوُن:- کانٛہہ چیز ہاوان روزان مگر نہٕ دیُن۔ ہتو ہتو کرناوُن۔ اَلتِچھ کرناوُن۔ پھنبزارٕ دِہٕ ناوُن۔

اَنٛپر:- [مۆل: اَنٛپر < س: اَن+ پٹھ] یٚیمِس نہٕ پوٚرمُت آسو۔ یَس نہٕ اَچھرزان آسہٕ۔ ناخاندٕ۔

اَنٛت:- [ن۔ مۆل: اَنٛت < س: اَنٛتہٕ] اَنٛد۔ اَنٛتھ۔

اَنٛتہ روٗس:- اَنٛتہٕ روٗس۔ حدٕ روٗس۔ ژھینہٕ روٗس۔

اَنٛتر:- [ن۔ مۆل: اَنٛتر < س: اَنٛتر]۔ اِصل (کھُٹتھ) مانے۔

اَنٛترا:- [مۆل: اَنٛترا < س: اَنٛترا] مۆسیقی ہنٛزا کھ اِصطلاح۔ گوٚنٛک منٛزیم فِقرٕ یا منٛزم راگ۔ گوٚنس منٛز چھہٕ گوڈٕ اَستھأیی آسان تہٕ پتہٕ اَنٛترا۔

اَنٛتریأمی:- [مۆل: اَنٛتریامی < س: اَنٛتریامی)۔ ا۔ روٗح، سُہ یُس پرٛتھ کُنہٕ اَندر چھُ۔ ۲۔ لۆکن ہِندِس اَندرِمس حالس وأقِف۔

اَنٛتہہ:- [مۆلِ اَنٛتہہ < س: اَنٛتر]۔ مَن۔ یہٕ مَنٛس اَندر آسہٕ۔ ضٔمیر۔ مِ: میوٗن اَنٛتہہ چھُ وَنان زِ یہٕ کتھ چھنہٕ جان۔

اَنٛتہہ کَرَن:- [مۆل: اَنٛتہہ کرن < س: اَنٛتہہ کرن] مَن، دِل، ضٔمیر۔

اَنٛتہٕ دان:- [ن۔ مۆل: اَنٛتہٕ وان < س: اَنٛتیٛہ+ دانہ]

پتٕیم دان، خاۄراتھ۔ یُس مَرنہٕ سَر آسہِ، تٔمۍ سُند خاۄراتھ۔ یہ کینٛژھا کانٛہہ مَرنہٕ سر دان دِیہ۔

اَن تھکھ :۔[مؤل: اَن تھک < پرٛاکرت: اَن+تھکہ] لگاتار۔ تھکھ دِنہٕ رۆس۔ تھکہٕ ورٲے ٹھٔہر نے کرنے۔

اَنٛجر پَنٛجر :۔ن۔مؤل: اَنٛجر پَنٛجر < س: پنجر+(پۆت صدا) اَنٛجر]۔ اُڈۍ جہِ کرٛنٛژ۔ اُڈۍ جہِ ترٛنگر: (نۆرنامہٕ)۔

اَنجام :۔[ن۔مؤل: اَنٛجام <ف: اَنجام< ژنٛد: اَنتام = س: اَنٛتمہَ] اَنٛد۔ پۆتُس یہ بَنہٕ۔ اُخری نتیجہٕ۔

اَنجام یِن :۔ اَنٛد واتُن۔ اَنٛدس واتُن۔ مُکمل سپدُن، پۆرٕ سپدُن۔ برابر یُن۔

اَنٛجلی :۔[م۔مؤل: اَنٛجہِ کر <س: اَنتہ+کٹکہَ]۔ ڈٔندرِ تام بَرتھ آمٕت بۆڈبانہٕ۔

اَنٛجمن ۔ او ہَنٛجمن :۔[م۔ مؤل :اَنٛجمن <: انجمن : پہلوی ۔ ہنجمن] مجلس سبھا۔ کانٛہہ کاَم کۆٹ پۆرٕ کرنہٕ باپتھ کینٛژَن لۆکن ہُند میٖل۔

اَنٛجبار :۔ [ن۔مؤل: اَنٛجبار ف: انجبار۔م: ع: انجبین]۔ اکہِ بۆٹہِ ہُند ناو۔

اَنٛد :۔[ن۔مؤل: اَنٛد <س: اَنتہَ]۔ا۔ حد، بَنہٕ۔ کُنہٕ چیزٕچ ڈٔنٛدٕر یا دۆنٛد۔ اونٛت۔ تھکھ۔ ۲۔ کُنہٕ کتھِ یا کامہِ بیترٕ ہُند پھَل یا نتیجہٕ۔ انجام

اَنٛدا اَنٛد :۔ ڈٔندٕرپتھ ۔ بیرِ پتھ (گرٛزیرِن)۔

۲۔ ڈٔندرِتام بَرتھ۔ تالہِ تام بَرتھ۔

اَنٛدٕ پٔتھٕ :۔ا۔ گوڈٕ پٔتھہٕ۔ شۆرُٕ۔ پٔتھٕ۔ ۲۔ اَکہِ طرفہٕ پٔتھٕ۔ کانٛہہ اَنٛد ہٮ۪تھ۔ اَکہِ پاسہٕ پٔتھہٕ۔

اَنٛدٕ پٔتھہٕ اُنٛتھس تام :۔ اَکہِ اَنٛدٕ پٔتھہٕ دۆیمس اَنٛدس تام۔ ہٮ۪تہِ پٔتھہٕ لٔتس تام۔ گوڈٕ پٔتھہٕ تہرس تام۔ پۆرٕ پٲٹھۍ۔ سارٕی سےٚ۔ اَنٛدٕ وَنٛد۔

اَنٛد تھوُن :۔ نبر تھوُن۔ اَلگ تھوُن۔ ٹٕلتھ تھوُن۔ کھٕٹتھ تھوُن، ژۆرِتھ تھوُن۔ لۆب کُن تھوُن۔ نظرِ تل نہٕ تھوُن۔

اَنٛدٕ سیُٹن :۔ سُہ سیُٹن یُس خاص کانٛسہِ ہٕنٛدِ باپتھ آسہ، سارٕی نے کیٛت آسہِ نہٕ۔ کانٛسہِ ہٕنٛدِ باپتھ ٹٕلتھ تھوومُت سیُٹن۔

اَنٛدٕ کنہٕ :۔ اَنٛدس پٔتھٕ۔ لۆب، لۆب کُن۔ لَبہٕ۔ لَبہِ کُن۔ اَکہِ طرفہٕ۔

اَنٛدٕ کنہٕ منٛز باگ :۔ لۆب رُٕ زِتھ سارٕی سےٚ منٛز۔ ظاہر پٲٹھۍ نہٕ مگر اَصلہِ تلہٕ سارٕی سےٚ پٔتھ یٔختیار۔

اَنٛدٕ کنٛیُک :۔ اُنٛدیُم۔ اَنٛدٕ پٔتھُک۔ اُخری۔ سارٕی نے پتٕیم۔

اَنٛدٕ وَنٛدٕ :۔ ا۔ اَر وَر۔ گوڈٕ پٔتھہٕ اُخرس تام۔ اَکہِ اَنٛدٕ پٔتھٕ بیٚیس اَنٛدس تام۔ ژۆواپٲرۍ۔ ژۆشوے طرفو۔ ۲۔ دۆہے۔ ہمیشہٕ۔

اَنٛدُک :۔ یہ یا یُس اَنٛدس پٔتھ آسہِ۔ اَنٛدٕ پٔتھُک۔ اُنٛدیُم۔ اُخرسارٕنے پتٕیم۔

اَنٛدُک اَنٛد :- ا۔ سارِےٚ اَنٛد۔ پٔتِیُم اَنٛد۔ اُ خری اَنٛد۔ ۲۔ سائِلِم اَنٛد۔

اَنٛد بوٚ ر:- کم کاسہٕ اَنجام۔کم کاسہٕ مکمل (گژھن)۔

اَنٛد بوٚ رلگُن:- اَنٛدس واتُن ہیٚوٗن۔ پوٗرٕ گژھن ہیٚون۔موٗکلنس تیار آسُن۔

اَنٛد پیٹھ:- وأرِو پیٹھ دِنٕی۔ خانہٕ نشین نہٕ آسنی۔ (زامٕژ) گرِ پیٹھ نہٕ آسُن۔

اَنٛد گوڈ:- ورگہٕ پأٹھی ہوٚٹ لوٚٹ۔ کانٛہہ ترتیب۔ م: تِہِنٛدِس تقرٟرس چھُنہٕ کانٛہہ اَنٛد گوڈ آسان۔

اَنٛدواتُن:- ا۔پوٗرٕ گژھن۔مکمل گژھن۔ ۲۔کامیاب گژھن۔ ۳۔وارٕ کارٕ وأتس کڈِنی۔ ۴۔وأتسہٕ پانہٕ وٕنی مِلہٕ ژاار روزُن۔ (رِنس تہٕ کولیہ بیتر)۔ وأتس یکہٕ وَتہٕ کڈِتھ کولیہِ ہُنٛد رِنس بروٗنٛہہ مرُن۔

اَنٛد واتناوُن:- ا۔پوٗر کرُن۔مکمل کرُن۔ ۲۔کتھِ کتھِ کانٛہہ ہَر،فسادِ طٔیس واتناوُن تہٕ پتہٕ نہٕ اَکھ اَ کِس بُتھ دِنس لایق تہٕ روزُن۔

اَنٛد ہٕتھ:- گوڈٕ ژٕتھ۔پیٹھے۔گوڈ پیٹھے۔آدِنے۔

أنٛدی:- ژٔورِ پأٹھی۔پرٕ ژھنے کرنے۔

أنٛدی:- ا۔نیٚبرٕ ی۔ڈٕلتھ،نشانس پیٹھ نہٕ۔لٔبنی۔

أنٛدی أنٛدی:- ا۔ نیٚبرٕ ی نیٚبرٕ ی۔ ۲۔ ژٔووٲپأری۔ ژٔوشوٚے طرفو۔

أنٛدی أنٛدی پکُن، أنٛدی أنٛدی پھیرُن:- گتھ کرُنی۔ پرٕیدِ کھٔسن دیُن۔طواف کرُن۔

أنٛدی پکھٕی:- ژٕ پھیژھنی کھووُرٕ دٔرے پرٕے۔ہمسایگی منٛز۔

أنٛدی پوٚکھ:- ا۔ نکھہٕ تلکہِ جایہِ۔ اَنٛد پوٚکھ۔ ہمسایُت۔ ۲۔ ماحول۔

أنٛدی تھوٗن:- اَنٛدِ تھوٗن۔ نیٚبر تھوٗن۔ اَنٛگ تھوٗن۔تِلتھ تھوٗن۔کھٕلِتھ تھوٗن۔ژٔورِ تھوٗن۔ ڈیشہِ وُن نہٕ تھوٗن۔

أنٛدی کرُن:- ژھٕنہٕ کرُن۔ الگ کرُن۔ رَد کرُن۔منساوُن۔ترٕاوُن۔پھکی کرُن۔

أنٛدی کٔنی:- أنٛدی منٛ طرفہٕ۔ أنٛدی ۔ أنٛدی مہٕ وَتہٕ!بٔغلہٕ۔لوتہٕ پأٹھی۔ژٔورِ پأٹھی۔

أنٛدی گژھن:- نیٚبرٕ ی پیٚون۔نیٚبرٕ ی نیرُن۔ڈٕلتھ گژھن۔نشانس پیٹھ نہٕ بہن بےٚ فأیدِ پأٹھی کینٛہہ کرُن۔یتھِ کٔنی کرُن یتھِ کٔنی مطلب نیرِ۔

أنٛدی وَتہٕ:- نیٚبرٕ ی وَتہٕ۔تپأری یپأری نہٕ کانٛہہ وُچھ۔منٛزی وَتہٕ یا عام وَتہٕ نہٕ۔

أنٛدی وَتھ ہیٚنٛی:- ژٔورِ ژٕلُن۔لٹاوٕنی۔یتھِ کٔنی ژٕلُن زِ کانٛہہ روزِنہٕ خبرٕ ے۔لوٚت پأٹھی نیرُن۔

أنٛدیُم:-[<س: اَنٛتِمہ] پٔتِیُم۔یُس یا یہ سارنے پوٚتُس آسہِ۔اُ خری یُس اَنٛدس پیٹھ آسہِ۔

اَنٛدَر:-[موٗل: اَنٛدر<ف: اَندر۔س: اَنٛتر]۔ا۔منٛز باگ،منٛزس۔م: صوٚنٛدقس اَنٛدر تھوپکو۔ ۲۔کٔنہِ وٕلتھ یاوُژتھ جایہ منٛز۔م: اَنٛدر اژھ۔ ۳۔منٛزِ۔

م: اَتھِن اَندر رکاؤ سوٗنٛدر۔

اَندر راثُن :-۱۔ (نیٖبرِ پیٹھٕ) کُنہٕ منٛز اَثُن۔ مِ:-

۱۔ براندس پیٹھ کیا چھُکھ کران اَندر راثھ۔

۲۔ ترچھےٚ سبٹھاہ لیفِ اَندر اَثھ۔ ۳۔ مَنٛس

وڈن دینُن۔ مِ:

گورَن دوٗپنم کنُے وَثُن

نیٖبرِ دوٗپنم اَندر اَثُن

(للہ دید)

اَنٛدر رگُن :- منٛزس۔ أندرِمس طَرفس کُن۔ مِ:

۱۔ کھور تھو اَندر رگُن۔ ۲۔ سرٕس ؤنی زِ اَندر رگُن

پھُجر اوُن۔

اَندر کوٗٹھ :- سوٗنہٕ وأرِس منٛز اکہِ گامُک ناو۔ پتھ

کالہٕ أس اَتہِ جیا پیٹھ سنٛز راز دأنی۔

اَندر گرُٹھن :-۱۔ اَندر راثُن۔ دأخل سپدُن۔ ۲۔ کُنہِ

کتھِ بیترٕ ستُن۔ ۳۔ ورگہٕ: جیل گرُٹھن۔

اَنٛدر نیٖبر :-۱۔ منٛز تہٕ اَندس۔ ۲۔ جایہٕ ہِنٛدس کُنہِ حِصس

منٛز تہٕ تتھ أندی پکھی۔ ۳۔ پیٹھ تہٕ تَلہٕ دوشوٕے طَرفو۔

أندرٕیُن :- اَندر راثُن۔ (نیٖبرِ پیٹھٕ) کُنِ منٛز اَثُن۔

دأخل سپدن۔

أندرٕی :-۱۔ أندرٕ پیٹھٕ۔ مِ: أندرٕی گیہٕ کرٕکھ۔

۲۔ اَندر گُن۔ مِ: أندرٕی دِنظر۔ ۳۔ مَنٛس

منٛز۔ مَنہٕ پیٹھ۔ ژٕ پأٹھی نہٕ۔ نیٖبرٕی کٔنہٕ۔

أندرٕی أنٛدرٕی :-۱۔ مُنٛزی مُنٛزی۔ مِ: تو چھےٚ

أنٛدرٕی أنٛدرٕی وَتھ۔ ۲۔ لوٗکن خبر گژھنہٕ

ورأیی۔ مِ: أندرٕی أندرٕی سیٖنٛدٕر گژھنی۔

۲۔ أندرٕی اندرٕی ژٕندرٕ گوم واتُن۔ ۳۔ مَنہٕ کنی،

دِلہٕ مُنٛزی۔ مِ: أنٛدرٕی اوس سُہ لکہٕ ژاران۔

أندرٕی أنٛدرٕی ژٕنٛدرٕ گوم واتُن :-۱۔ أنٛدرٕی

أنٛدرٕی بےٚ شوٗنکی پأٹھی پھش آسُن آمُت۔

۲۔ کأنٛسہِ خبر تھونے کم کم کو کار آسنی کٔرٕمتی۔

۳۔ تو تام نہٕ پیٚی روزُن یوٗ تام أنٛدرٕی زٕور

آسہِ ژامُت۔ تو تام شوٗنگی تھےٚ آسُن یوٗ تام

أندرٕی أنٛدرٕی یا پیٹھٕ پیٹھٕ فان آسہِ گومُت۔

أنٛدرٕی تَم :- ترٕٹھ شانٛش یوسہ نہٕ وزنہٕ یِیہِ۔ تیُتھ

گیوٗرتہٕ انہٕ گوٗٹ تیٚچ نہٕ خبر گژھِ۔

أنٛدرٕی دَم :-۱۔ شانٛش۔ شاہ بند گژھن۔ شاہ نہٕ

پھوٗرُن۔ سینہٕ وَلنہٕ ینہٕ کنی شاہ ٹھٔنکھ پأٹھی نہٕ

کھسُن وَسُن۔ ۲۔ ژھوپہٕ گژھنی۔ کینٛہہ نہٕ

پھوٗرُن (نہٕ پوشنہٕ کنی)۔

أنٛدرٕی ژوٗر :-۱۔ سُہ ژوٗر یُس نہٕ بوزنہٕ یِیہِ۔

ورگہٕ پأٹھی سُہ دود یُس أنٛدرٕی پھرِ تہٕ خبرٕے

روزنہِ۔ بےٚ پژھ دود۔ ۲۔ کأنٛسہِ ہنٛز ویرِ

کرٕشُن۔

أنٛدرٕی کنی :-۱۔ أندرٕ أندرِمہٕ طَرفہٕ نیٖبری نہٕ۔ ژٕی

پأٹھی نہٕ۔ ۲۔ مَنٛس منٛز۔ دِلہٕ مُنٛزی۔

أنٛدرٕی وَد :- أنٛدرٕی کینہٕ۔ أنٛدرٕی أنٛدرٕی کأنٛسہِ ہنٛز

یا کُنٛج پھوشان آسنہٕ۔

أندٕری ہَٹھ :- کھورس پانٛشوٗل۔

أندٕری گٲی گٲی گرٛزھن :- مَنٛد چھُن۔ فِکر تہٕ غم ہیوٗن۔ شرمہٕ یا غمہٕ ستیٖ نہٕ کینٛہہ تہٕ وٕنتھ ہکُن تہٕ أندری ہیوٗن۔

أندری ہیٖہہ گرٛزھن :- زھوپہ دَم کرِتھ پھرٛ ٹہٕ تمٕی گرٛزھن۔ غموٗ تہٕ تفرٕیقو ستیٖ أندری دزُن تہٕ ہوکھُن۔

أندری ہیوٗن :- کانٛہہ غم دِلس پیٹھ ہیوٗن۔ غموٗ تہٕ تفرٕیقوٗ ستیٖ شر پرس سخ اَثر واتُن۔ فِکرِ یا غم بیترِ أندری شرٛ ؤ پراوُن تہٕ کانٛسہٕ نہٕ کینٛہہ وَنُن۔

أندٕر :- ا۔ أندٕری کنیٖ۔ أندٕرِمہٕ طرفہٕ۔ مِ: أندٕر آیہٕ آواز۔ ۲۔ (کینٛژ و)۔ منٛزٕ۔ مِ: بیٚنٛتو أندٕر چھُ یو ہے ٹھیکھ۔ ۳۔ مَنہٕ کنیٖ۔ لیاقژ کنیٖ۔ مِ: أندٕر چھُ سُہ ژھوٗژے۔

أندٕر دزُن پانہٕ نیٖبر زاٖینیٖ لگھ :- یہ چھِ تتھ موٗقس پیٹھ وَنان ییلہِ کانٛسہِ خاص صوٗرتھ آسِنہٕ، اَما پوٗز دُنیا دٲری پکناوِ۔ پانہٕ کوٗ تام ووتمت تہٕ لوٗکن بٔلی ازروٗن۔

أندٕر ژھنہِ ہَس تھوکہٕ نیٖبر ووٗنُن گمہٕ آم :- مُ: مَنٛد چھنَس تنہٕ نَنہٕ۔ تمہِ ساتہٕ وَنان ییٚہ کانٛسہِ گنہٕ جایہ بوٗ أری پییٚہ تہٕ لوٗکن نِش تھوِ بٔلی تھز۔

أندٕر ژھوژ کون نیٖبر نُند بون :- یہ چھ تَس

وَنان یُس أندٕری پھاٹیوٗمُت آسہِ یا چھوٗنے آسہِ مگر نیٖبری کنیٖ آسیس سبٕٹھاہ باو باو۔

أندٕر نیٖبر :- ا۔ منٛزٕس تہٕ نیٖبری کنیٖ پرٛتھ طرفہٕ۔ مِ: أندٕر نیٖبر بانہٕ مانٛجنیٖ۔ ۲۔ منٛزٕس کھونیٖبری کنیٖ۔ مِ: شاٖمی یانہٕ اوس أندٕر نیٖبر لوٗکو ستیٖ ژٕستھ آمُت۔ ۳۔ أندرِمہِ طرفہٕ تہٕ پیٹھِ طرفہٕ۔ مِ: کوٗٹھس دِزِ أندر نیٖبر برُش۔ ۴۔ (ورگہٕ پاٗٹھی) پنٛنہِ جایہِ تہٕ تہٕ لوٗکن تھی تہٕ۔ مِ: سُہ چھُ أندٕر نیٖبر ہیوٗے۔

أندٕر نیٖبر ہیٚہے :- (ل۔م)۔ یتھ نہٕ أندٕر نیٖبر کانٛہہ فرق آسہِ۔ (ورگہٕ) شوٗدِ دِلُک۔ یَس دِل تہٕ زبان کُنی آسہِ۔

أندٕر ہُمَل :- دَم بوٗس۔ سوٗس مار۔ سُہ یُس پنٛنی کتھ أندٕرے تھوِ تہٕ نبر باوِنہٕ۔ یُس نہٕ کتھ ٹاس کڈِ۔

أندٕر رُٹھ :- ا۔ أندٕر نہٕ پاکہٕ یُن۔ وَرگہٕ: کھین شرٛ پہٕ نے روزُن۔ بدہضمی۔ (گزریَن)۔ ۲۔ أندری دَم ہیوٗ گرٛزھن تہٕ کتھ نہٕ نبر باوِتھ ہکُن۔ مَنَس پھُٹھ آسنہٕ، مَنٛج پھُٹھ مَنَس أندٕری گنٛڈ۔

أندٕریم :- ا۔ أندٕرِکنٛیُک۔ منٛز باگُک۔ ۲۔ دِلُک۔ دِلی۔ مِ: أندریم پرٕ کاش نبر ژھوٗٹُم۔ گٹہِ روٗٹُم تہٕ کُرمَس تھٕھ۔ (لل دید)

أندٕریم حُب :- دِلٕچ مایے۔ دِلُک موحبتھ۔ دِلی موحبتھ۔

أندٕریم شاہ اَنٛدَر تہٕ نیٖبر یم شاہ نبر گرٛزھن :- پھرٛ ٹہٕ بیترٕ ستیٖ شاہ کھسہٕ وَس زَن تہٕ بنٛد گرٛزھنیٖ۔

پچھ خبر بۆزِتھ یا ژٕنڈ چاریٖنہٕ سٟتی دَم پھُٹِ ہیٚو گژھن تہٕ کہِنہٕ نہٕ ۆنِتھ ہکُن۔

أندریم نبر کرُن:۔ یہ کھٕٹِتھ آسہٕ تہٕ نۆن کڈُن۔ أنٹہٕ وأنٹھ کڈِتھ ماٗرِتھ ژھنُن۔ تیٖن تیرا کرُن۔

اَنداز:۔ [ن۔ مۆل: اَنداز > ف: اَنداز] طرٕز، طریقہٕ۔ آے۔ چال۔

اَنداز:۔ [ن۔ مۆل: انداز > ف: انداز، اندازہ] آنکہٕ وَن۔ اُتھ سٕتھ پاٗٹھی بوزُن۔ اُٹھکل۔

اَندازٕن:۔ أنکہٕ ۆنی۔ اندازٕ مۆجوٗب، اُتھ سٕتھ پاٗٹھی۔ اُٹھکلہِ حسابہٕ۔

اَن دِشہِ:۔ اَندٕ کنہِ۔ اَلگ پاٗٹھی۔ لۆب پاٗٹھی۔ مِ: سُہ چھُ ازکل اَن دِشہِ رۆزِتھ۔

اَندٕکار:۔ [ن۔ مۆل: اَندٕ کار > س: اَندھکار]۔ ا۔ اَنہٕ گٹہٕ۔ اَنہِ گۆٹ۔ گٹہٕ۔ گاش نہٕ آسُن۔ ۲۔ مۆہ۔ ژھوکنگ اَنیو۔ مِ: اَتھِ نہٕ ہارِ اَندٕکار۔ ۳۔ اَنیاے۔ ظُلم۔ ناپُرسان۔ نااِنصاٗفی۔

اَندُن:۔ [مۆل: اَند > س: اَنتہ + ک: سان] موکلُن۔ پوٗر گژھن۔ مِ: گوڈٕ گژھیا کینہہ اَندُن تہٕ کنہٕ نہٕ۔ فاٗصلس واتُن۔ فاٗصلہٕ سپدُن۔ نتیجس واتُن۔ مِ: تُسند نیاے تہٕ ہیوٗتُن اَندُن وونی۔

اَندیشہِ:۔ [ن۔ مۆل: اَندیشہِ > ف: اندیشہِ] بروٚنٹھے کنیک دَہمہٕ خوف یا فکرِ بیترٕ۔

أندی ہیری اَند پری:۔ [م۔ مۆل: اَندی ہیری > ...]

اندھیار > س: اَندھکار]۔ ا۔ دۆہلہِ یوسہٕ اَنہٕ گٹہٕ ہٕش اۆبرٕ کنہِ یا گردِ طُفانہٕ سٟتی گژھان چھےٚ۔ ۲۔ گٹہٕ زۆل۔ ترٕٹہٕ بزُن (ورگہٕ) بےٚ بۆج۔ ناپُرسان۔ یتھ نہٕ پرٕژھ گاٗرآسہِ۔

اَندیُت:۔ [ن۔ مۆل: اَندیُت > ک: اَنُن + دیُن] (ل۔م): اَنُن تہٕ دیُن تہٕ ژٕ پتھ گوکورِ بدلہٕ کۆر نیتھری دِنی۔

اَنڈر وِیَر:۔ [م۔ مۆل: اَنڈر ویر۔ > اَنگ: اَنڈر وِیر (Under werd)] پاٗژھی بنٕی یان یوسہٕ پکۆن تلہٕ چھےٚ لاگنہٕ یوان۔

اَنڈٕ:۔ [ن۔ مۆل: اَنڈ > س: اَنڈہ]۔ ا۔ ٹھۆل۔ ۲۔ (ہزلہٕ پاٗٹھی) صِفر۔

اَنزٕل ا:۔ [م۔ مۆل: اَنزٕل > س: اَنجلہ]۔ دوٚژھ ملوتھ۔ اتھہٕ زٕ دأرِتھ آسُن (یتھ کنہِ کینہہ منگنہٕ وِزِ روزان چھِ)۔

اَنزٕل ۲:۔ [ن۔ مۆل: اَنزٕل > س: اَنّہ + جلَہ] اَن تہٕ زَل، آب دانہٕ (ورگہٕ پاٗٹھی) قِسمتھ، پرٕالب۔

اَنزٕن، اَنزوٗن = اَنزٕن:۔ [> س: آنی جنہٕ]۔ اَکھ تومُلہٕ ذاتھ یوسہٕ رَننہٕ تلہٕ نرم تہٕ مُشِک دار چھےٚ آسان۔

اَنزٕ ان:۔ (مۆل: اَنزٕ ان > س: اَن + جنیان] ا۔ بےٚ زاٗنی۔ وۆپر۔ یَس سٟتی نہٕ زان آسہِ۔ ۲۔ یُس نہٕ زانان آسہِ یَس نہٕ تگان آسہِ۔

اَنٛاَٹرِ۔

اَنٛزُل :-[ن۔مؤل: اَنٛزل <س: اَنچلہ]۔ا۔ کنٲری بناونہٕ باپتھ کپرس اَکہِ طرفہٕ کڈٕمژ تار۔ ۲۔منٛزس پپٹھ کنہٕ جاے۔

اَنٛزُل کڈُن :- کنٲری بناونہٕ باپتھ کپرس اَکہِ طرفہٕ تار کڈِتھ نٕنی۔

اَنٛزمنٛز :-[<س: انتہٕ+مَدھیٚہ >پرٛاکرت :مَج جھ] (ل۔م)۔اَنٛدس تہٕ منٛزس تہِ دٕپتھ گو پرٛتھ کٲنٛسہِ تہٕ پرٛتھ کُنہِ ستی۔ میلتھ گیلتھ۔

اَنٛزس منٛزس گرٛژھن :-[س: انتہٕ+مَدھیٚہ+ گچھ] وٲقف گرٛژھن۔ میلتھ گیلتھ روزُن۔

اَنٛزِ منٛزِ :-اَکس بیٚیس ترٛاَوِتھ ۔ سارِوے منٛزِ ژٲرِتھ۔ م: سارِوے کٔر کرٛکھ تہٕ اَنٛزِ منٛزِ روٗٹہس بے۔ یہ چھُ یوان تَمہِ ساتہٕ وَننہٕ ییلہِ منٛز باگ کٲنٛسہِ اَکس ہاتھ ھ ییہ لاگنہٕ۔

اَنٛزمنٛز اَژُن :-ا۔بیٚیتہٕ یُس آسُن گرٛژھنہٕ سٕہ توٗت زورٕ یا چالاَ کی سان اَژُن۔ کُنہِ کامہِ کارس بیترٕ منٛز کٲنٛسہِ ہُند زورٕ دٔخل دیُن۔ ۲۔وٲقف گرٛژھن۔

اَنٛزِی مَنٛزِی گرٛژھن :-وٲقف گرٛژھن۔

اَنٛزرٛیٹھ :-[م۔مؤل: اَن ژرٛیٹھ <س: اَنتیشٹہِ] موردس داہ دِنہٕ بروٚنٛہہ اَکھ رَسم۔

اَنٛگتھ :-[<س: انٛہ کتھا] کتھِ کتھِ۔ گرٛگرٕ۔ وِزِوزٕ۔

اَنٛگرُ :-[ن۔مؤل: اَنٛگر <س: اَنٛگر] بامُن۔ کوٗٹ۔

اَنٛگ ا :-[ن۔مؤل : اَنٛگ <س: اَنٛگہ]بَند۔ حِصہٕ۔ جُز۔ ۲۔ باندو۔سُہ یُس ستی رَتُک رِشتہٕ آسہِ۔

اَنٛگ اَشناو :- بَند باندو۔ اَشناورٕشناو۔ رِشتہٕ دار تہٕ زٲنی کار۔ پَننہِ کرٛانکولۆکھ۔ پٔنٕنۍ پَننہِ رِشتکۍ۔

اَنٛگہٕ دۆش :- [مؤل: اَنٛگہٕ دۆش <س:اَنٛگہ+ دوشہ] اَنٛگہٕ ہیٚنٛبر۔کُنہِ بَنٛدُک نوقص۔ لۆنٛگ ، لیوٗژ،کون بیترٕ آسُن۔

اَنٛگہٕ دۆر :-[مؤل: اَنٛگہٕ دَر <س: اَنٛگہ+ درِڑھ] یَس دٔری اَنٛگ آسَن ۔ یَس جِسمکۍ بَند دٔری آسَن ۔اوٗرٕ تہٕ دوٗر۔

اَنٛگہٕ ڈٕلنہٕ :- اَسرٕ وٕہسر گرٛژھنۍ، حِس تہٕ ہوش راوُن۔

اَنٛگہٕ وول :-[مؤل: اَنٛگہٕ وال <س: اَنٛگہ+ وَلیہ] کُنٛگ سُہ دٲیرٕ یتھ کٕنکۍ دۆیکۍ وَس الٲنٛدری چھِ ترٛاونہٕ یوان۔ ترٛژھ۔

اَنٛگہٕ ہیٚوٗن :-[مؤل: اَنٛگہٕ ہیٚن <س: اَنٛگہ+ہینَہ] سُہ یُس جِسمکۍ سٲری اَنٛگ برابر آسَن نہٕ۔ یُس جِسمکِس کُنہِ حِصس کانٛہہ کسَر آسہِ۔ زُوٕ کنۍ کسَر لد۔ اوٗن،کون،لۆنٛگ ۔لیوٗژ، ژورٕ نٛگ بیترٕ۔

اَنٛگ ۲ :-[مؤل: اَنٛگ <س: اِنٛگہ] زَخم تہٕ چھوکھ بیترٕ بلنٛچ حالتھ۔زَخمس کرٛورٕ بنٛچ حالتھ۔

اَنٛگ دیُن :-[مؤل: اَنٛگ دِ <س:اَنٛگہ+دا]۔کانٛہہ نۆو پکلو تہٕ وَس بیترٕ گوڈنچہِ لٹہِ ساتہٕ نٲلی ترٛاوُن۔

اَنٛگ کھُسُن :-[مؤل: اَنٛگ کھَسَن]۔چھوکھ بیترٕ

بلُن ہیوٗن۔

اَنگ ہیوٗن:-[مؤل: اَنگ ہے <س: اَنگہ+ ہرنہ] کانسہِ ہُنڈ نو وپکو یا وَس بیترِ ساتہٕ گوڈنچہِ لٹہِ پانَس نالہِ تراوُن تہٕ تمیُک نوبر چھاوُن (یُتھ زِامہِ چیز، کس اصل مالِکس لگہٕ نہٕ اُچھ)۔

اَنگ یُن:-[مؤل: اَنگ یہ <س: اَنگہ+اِکہ] پھیپھر یا چھوکھ بیترِ بلُن۔ زخمس کرُور بہُن۔ زخم بلُن۔

اَنگ۳:-۱۔ ٹلُک اَکھ ابکٹ۔۲۔ گرنڈ۔ نشانہٕ موس زِ یُس پلوس یا کوٹس بیترِ پٹھ پرزِ ناونہٕ باپتھ تراوان چھہِ۔

اَنگے:-ترنگہِ وسنہٕ (پشپنہٕ)۔(ل۔م)۔ پانسے مَل متھر پشپُن۔ پتھے کانسہِ ہنز ناقابلیتھ فکرِ ترنی۔ بُتھِ پتھے نتُن۔ بتھِ تلے شوٗب نُنی۔

اَنگوچہِ:-[ن۔مؤل: اَنگوچ <س: اَنگونچہ] تولیہ یا۔ پان ووتھراونک پلو۔

اَنگریز:-[ن۔مؤل: اَنگریز <انگ: انگل۔ لاطینی: اَنگلس]۔۱۔ اِنگلستانک روزن وول۔ اِنگلستانی۔۲۔ فرنگی۔

اَنگریزی:-[ن۔مؤل: انگریزی <انگ: اَنگل] انگریزن ہنز بولی۔ اَنگریزی زبو، انگریزی زبان۔

اَنمان:-[م۔مؤل: اَنمان <س: اَنہٕ مانہٕ]۔۱۔ اَتھ وَتھ۔۲۔ بوزِ شوز۔

اَنوار:-[م۔مؤل: اَنوار <س: اَنہٕ+وارہ]۔ وأری۔ پننی وأری۔

اَنوارپنوار:-سو وأری بیترِ یوسہٕ گنڈِتھ وقتہٕ رؤس تہٕ منزی ییہ۔ مِ: اَنوار پنوارے اَسہِ تہِ ییہ ہے دِوپٹھی وأنی خرچانیرِ ہے۔

اَنوارونوار:-اَنوار بیترِ، وأری بیترِ۔ وأری شأری۔

اَن ہار:-[(ہ)۔ مؤل: اَن ہار <س: اَنہٕ ہار]۔ شکل، نشانہٕ۔ ترٲے گرٲے۔ ژھاپتھ۔

اَن ہار ڈلُن:-۱۔ رنگ ڈلُن۔ شکل بگرنی۔ ۲۔ نشانہٕ ڈلُن۔

اَن ہُہر:-[<س: اَن+ہرشہ]۔ سُہ یُس نیتھر کرنے آسہِ۔ سُہ یُس نیترِ روستے آسہِ۔ م: اَن ہرِش۔

اَن ہہر بر:-اَن ہُہر آسنچ حالتھ۔ نیترِ رؤس آسُن۔

اَن ہہر بن ارمان ہُہری متی پشیمان:-(ل۔م) یَس نہٕ نیتھر سُہ کرِیشان تہٕ یَس چھُ سُہ بداد دِوان۔ (ورگہ پأٹھی) یوٗ تانی نہٕ کانہہ چیز آسہِ توٗ تام کریشُن تہٕ ییلہ بنہٕ تیلہِ بیزار گژھن۔

اَن ہیوٗت:-یُس نہٕ ہیوٗت آسہِ۔

اَنیاے:-[ن۔مؤل: اَنیاے <س: اَ+نیایہ] بےانصأفی۔ اَنڈ کار۔ ناپُرسان۔ ظلم۔ بےبوج۔

اَنیُٹھ:-[ن۔مؤل: اَنٹ <س: اَنہ+ویشٹہ] اَنٹ۔ اکھ کتریو بانہٕ۔ کتریوٗ ڈکنہٕ۔ ٹھان دِنچ قلیچ۔ لوکُٹ اَنیُٹھ۔

اَنٹ پھِرِنی :- بۄڈ دٕخل دِین۔

اَنٹ ٹٔلنی :- ہنگامہٕ لاگُن۔ بانہٕ ٹھاسنی۔ گڑبڑ۔ ٹٔلُن۔

اَنٹ چھاوِنی :- ژٕونی۔ لڑٲے جگر کرُن۔ سخ ہر ہر کرِنی۔ بانہٕ ٹھاسنی۔

اَنٹ وَٹنی :- اَن مانٕنی۔ ہار مانٕنی، تہٕ دٕپتھ گوماجہِ ہُنٛد دوٗدتام وَٹُن۔ مٲفی ہیٚنی۔

(بےٚ تابس) اَنٕی ٹٕس کٕبتھ۔ (ل۔م) ٹھانس منٛز یا ٹھانس کٕبتھ۔ پۆرِ پٲٹھی چھِ وَنان۔ بےٚ تابس اَنٕی ٹٕس کٕبتھ۔ یِمیُک مانے چھُ زِ بےٚ تاب چھُنہٕ پژاران کران، تَس یِی اَتھِ یِیہِ تی چھُ غنیمتھ زانان۔ (ورگہ) یَس نہٕ پژٕن پیارُن آسہِ سہٕ چھُ نوق... ان۔ وُچھو" بےٚ تاب" تہٕ۔

اَنٕیو :- [ن۔ مۆل: اَنیو < س: اَنٛدھ]۔ ا۔ اَنہٕر۔ اوٗن آسُن۔ اَچھن گاش نہٕ آسُن۔ ۲۔ اَنیاے نا اِنصٲفی۔ ظُلم۔

اَنوی لَد :- [<س: اَنٛدھ+ لَبدھ۔م: پژا کرِت: لَدوھ] یَس اَنٕیو آسہِ یَس اَچھن گاش آسہِ نہٕ۔ یُس اوٗن آسہِ۔ یَس نہٕ بوزنہٕ یِیہِ۔ (ورگہ پٲٹھی) یَس نہٕ چھیٚنٛی تہٕ کرٕہنی ژارِنی تگن۔ یَس نہٕ پژِ اَپزٕیُک تمیز آسہِ۔ بےٚ انصاف۔

اَنٛیوٗر ۱ :- [م۔ مۆل: اَنٛبِر < س: اَنٛدھ+ک: اَبر] اَکہِ قسمُک لوکٹ گاڈ یوسہٕ کرٕہنی تہٕ کلہٕ ویٹھ چھےٚ آسان۔

اَنٛیوٗر ۲ :- [ن۔ مۆل: اَنبِر <س: اَنٛدھ+ک: اَبر ا]۔ ا۔ یَس چِہ اَچھ آسَن۔ گاش اَستھ اوٗن ہیٚوٗہ۔ (ورگہ پٲٹھی) یَس گاش اَستھ تہٕ لبنہٕ یِیہِ نہٕ۔ یُس نہٕ پتھی بروٗنہہ وُچھان آسہِ۔ یُس نہٕ حِس تھوِ۔

اَود :- [م۔ مۆل: اَود <س: اَودھ] کانٛہہ کٲم کوٚٹ اَندواتناونہٕ باپتھ مُقرر کورمُت۔ وقت، عرصہٕ، کال، عہد بیترِ۔

اَوستھا :- [م۔ مۆل: اَوستھا <س: اَوستھا]۔ ا۔ حالتھ۔ وٲنسہِ ہنٛز حالتھ۔ م: بالکھ اوستھایہٕ لگیو پٲرِی۔ ۲۔ مِنٛج حالتھ۔ م: وُزِ آسُن، خابس منٛز آسُن، بےٚ خبر نیٚنٛدرِ آسُن تہٕ یمن ترٕن کھوتہٕ تھٔز حالتھ۔ ۳۔ وٲنٛس۔ م: سہٕ چھُ اَوستھایہ تھوٗدُے۔

اوٗش :- [مۆل: اَوش <س: اَوشیہ]۔ ا۔ ضوٗروٗر۔ لازِم۔ بےٚ شکھ۔

اَوش پٲٹھی :- ضوٗروٗری پٲٹھی۔ چارِ ناچار پٲٹھی۔ لازِم پٲٹھی۔

اَوَل :- [مۆل: اَوَل <ع: اوّل]۔ ا۔ گوڈٕ، گوڈنیُک۔ سارِنے برونٛٹھیم۔ ۲۔ تھٔدِ تھوٚد۔ بڈٕ بوٚڈ۔ سارِنے کھٔستھ۔

اَوِژاری :- [ن۔ مۆل: اَوِژار <س: اَ+ وِچاری

آسان۔

(وِچارِن)]۔ا۔یَس نہٕ وبژار آسہِ۔یَس نہٕ
سوچ سمجھ آسہِ۔۲۔بےٚ اِنصاف،بےٚ پرواے۔
مِ: بگوان چھُ اَوژاُرزٕ۔

اَوِنائشی:۔[مؤل: اَوِنائشی <س: اَوِنائشی]۔ا۔یَس نہٕ
ناش گژھِ۔یَس نہٕ مِٹہِ۔پوشہِ وُن۔روزٕ
وُن۔۲۔دَیہ سُند اَکھ ناو۔

اَوِ ا:۔[مؤل: اَوِ <ویدِک: اَوَ]۔اَمہِ (کنی)۔اَمہِ
(موکھ)۔

اَوِ ۲:۔[مؤل: اَوِ <س: اَوَ] آنٛ۔آنٛکارُک لفظ۔اَچھا

اَوسَر:۔[ن۔مؤل: اَوسَر <س: اَوسَرَ] موقہٕ۔وِزِ ساتھ۔

اَوِشکھ، آوِشکھ:۔[مؤل: اَوِشکھ <س: آوشیک]
ضۆرۆری۔لأزِم۔یتھ نہٕ چارٕ آسہِ۔

اَوِگون، اَوگون:۔[ن۔مؤل: اَوِگون <س: اَوَ+
گُنہَ] نُقص۔خراب صِفتھ۔کوصِفتھ۔دۆش۔

اَوِمان:۔[ن۔مؤل: اَوِمان <س: اَوَ+مانہ]۔بےٚ
قدری۔بیزتی۔اَنادَر۔

اَوُل سَوُل:۔اَڈِ سیۆن مَڈِ سیۆن۔یُتھ تیُتھ،یتھ نہٕ
خاص کانٛہہ مزا آسہِ۔

اَوُل سَوُل کھیۆن، اَولہٕ سولہٕ کھیۆن:۔ سیۆن
کیۆن کھیۆن۔

اَوِدیا:۔[م۔مؤل: اَوِدیا <س: اَ+ وِدیا]۔
وِدیا نہٕ آسٕنۍ۔عِلم نہٕ آسُن۔جہالتھ۔مۆہ۔

اَویزان:۔[مؤل: اَویزان <ف: اَویزان]

ا۔اَلونڈ۔اَلہٕ وۆنڈ۔ٹُنگتھ۔ ۲۔وَرگہٕ پاٹھی
(کانٛہہ مامَلہٕ) اَنٛدٕ نٕے۔تِژھے پاٹھی۔پیٚتھ۔

اَوِبد:۔[م۔مؤل: اَوِبد <س: اَوِدھ]۔ویٚز رۆس۔
بےٚ طُریقہٕ۔بےٚ حساب۔قأیدَس،قونٛنَس
خِلاف پَکُن یا کرُن۔غلط طریقہٕ کیٛنہہ کرُن۔

اَویز کنی:۔غلط طریقہٕ۔تمہٕ طریقہٕ نہٕ یُس پزٕ ہیے۔

اَوبژار، اَوِژار:۔[ن۔مؤل: اَوبژار <س: اَ+ وِچار]
وبژارنہٕ کرُن۔سون نہٕ کرُن۔لاپروٲہی۔

اَوکتھ:۔[ن۔مؤل: اَوبکت <س: اَ+ وبکتہَ]۔ا۔یِہ
نہٕ نۆن آسہِ۔یہنہٕ پرٛۆ کھۆٹ آسہِ۔پرٛکھٹاونے۔
ظأہر کرَنے۔۲۔سالکھ تہٕ شیو درشنک اَکھ
اِصطلاح۔

اَوتار:۔[ن۔مؤل: اَوتار <س: اَوتارہ]۔زُو زاُژ
ہِنٛز کُنہِ شکلہِ منٛز دَیہ سُند ظہۆر۔اِنسان زُنٛمس
منٛز کانٛہہ دِوتا آمُت۔

اَوتاردارُن:۔دِوتا سُند اِنسان رِپس منٛز یُن۔

اَوتار ہیۆن:۔اَوتاردارُن

اَوتأری:۔اَوتار دأرِتھ۔اَوتار شکلہِ۔اَوتار رِپس منٛز۔

اَوتأری یُن:۔ا۔شَرِ پرٛ دأرِتھ یُن جِسمَس منٛز یُن۔
۲۔(کانٛسہِ ہِنٛدِ باپتھ) اَوتار دأرِتھ یُن۔
فرِشتہٕ بٔنِتھ یُن۔

اَوذات، اَوذاتھ:۔[مؤل: اَوذات <س: اَوَ+
جاتہِ]۔ذاتھ زاُژہُنٛد۔نیٖژ۔کم پایہ۔مِ:

پُش دیوٗل ازوتےٚ
نہٕ کھٕیٚس گرگپٕن نہٕ گاو
سہٕ یٕیلہٕ شاہَس شیروتےٚ
اوزوتےٚ درٕنٛٹھی کس آو
(ئنٛدٕ ریوٗش)

اَوراد:- [ن۔ مؤل: اَوراد > ع: اَوراد۔ وِردٕ۔ لفظُک جمع] وٕظیفہٕ، وِرد۔ اوراد فتحس تہٕ چھِ کینٛہہ لۆکھ ژھوٹٕ پاٹھۍ ''اَوراد'' وَنان۔

اَورادِ فتح:- کینٛژَن وٕظیفن ہُنٛد مجموٗعہٕ یُس حضرتِ اَمیرِ کبیر سیّد علی ہمدانی ینٛ ترتیب دِیتمُت چھُ۔ اَتھ چھِ ''اورادِ فتحیہ'' تہٕ وَنان۔

اَوزار:- [ن۔ کِ۔ اَوزار۔ مؤل: اَوزار > ع: اَوزار > وَزر] ہتھی یار۔ آلہٕ۔

اَوزان:- [ن۔ مؤل: اَوزان > ع: اَوزان۔ وَزَن لفظُک جمع] میٖنٛنٕکۍ تولنٕکۍ وَزَن۔ پرمانہٕ، وَٹہٕ بیترٕ۔

اَوسَط:- [ن۔ مؤل: اَوسَط > ع: اَوسَط] یہٕ کینٛژھا (گُنہٕ منٛزٕ) پرٛتھ اَکس پھالِتھ واتہٕ۔ اوٚہَر۔ مٔنزیم (کٔڑِتھ) باگے۔ رَے۔ پھالہٕ وَٹھ (پھلاوَٹھ)۔

اَوسطَن:- اوٚہَر کڈِتھ۔ اَوسَط پاٹھۍ۔ تقریبَن۔ لگ بگ۔

اَوشکتا:- [م۔ مؤل: اَوشکتا > س: آوشیکتا] ضوٗرژتھ۔ حاجتھ۔

اَوقات:- [ن۔ مؤل: اَوقات > ع: اَوقات۔ وُقت لفظُک جمع] اعتبار۔ قدٕر۔ حٔیثیتھ۔ شوٗب۔

اَوقات راوِ راوُن:- (پننٕۍ) اعتبار راوِ راوُن، حٔیثیتھ خراب کرٕنۍ۔ قدٕر راوِ راوِنۍ۔

اَوقات نہٕ روزُن:- کانٛہہ اعتبار نہٕ روزُن، قدٕر نہٕ روزٕنۍ۔ قدٕر راوُن یا راوِنۍ۔ کانٛہہ حسر نہٕ روزُن (کانٛسہٕ)۔

اَوقاف:- [ن۔ مؤل: اَوقاف > ع: اَوقاف۔ وقف لفظُک جمع] خودایہٕ سٕنٛدِ ناوِ یا کُنہٕ اَستانہٕ بیترکہٕ ناوِ تھوٗومُت (جاداد)۔ یہٕ کینٛژھا ثوابہٕ پرٛژھی لۆکن ہٕنٛدِ خاطرٕ تھوٗومُت آسہٕ۔

اَولاد:- [ن۔ مؤل: اَولاد > ع: اَولاد > وَلد] شُرکوٚٹ۔ سنتان۔

اَولیا:- [نِ مؤل: اَولیا > ع: اَولیا > ولی] وٕلی لفظُک جمع۔ تِم اِنسان یِم وٲتی ہتی آسَن۔ ریٚشی مُنی۔

اَومان:- [ن۔ مؤل: اَومان > س: اَومان] بےٚ یِزتی۔ بےٚ قدری۔ وُچھو ''اوِمان'' تہٕ۔

اَویوٗد:- [ن۔ مؤل: اَوبِد > س: اَ+وِد] یہٕ یایُس نہٕ ویوٗد آسہٕ۔ یہٕ یایُس نہٕ وٲقف آسہٕ۔ ییٚمۍ سٕنٛز نہٕ زان آسہٕ۔

اَہَرمَن:- [ن۔ مؤل: اَہَرمَن > ف: اَہَرمَن] شیطان۔ (آتش پرستن ہٕنٛدی کٔنی) شَر پھالاوَن وول۔

اَہگ :- [ن۔مۆل: اَہگ <ف: آہگ] چۆنہٕ زٕہن۔ چۆنہٕ تگاڑ

اَہل :- [<ع: اَہل]۔قابٕل، لایق۔ واقف۔

اَہل گژھن :- کُنہِ کامہِ واقف گژھن۔ ہیچھن۔ قابٕل بنُن۔

اَہل گوٚمُت :- (کُنہٕ) لایق بنیوٗمُت۔ (کُنہِ) قابٕل بنیوٗمُت پاسپُدمُت۔

اَہل ۲ :- [مۆل: اَہل <ع: اَہل]۔ ا۔ لۆکھ۔ زۆن۔ فٲرد۔

اَہلِ بیت، اَہلِ بٲت :- (ل۔م) گرِکی بٲژ۔ اَہلِ بٲتھ۔ پیغمبرِ اسلام سٕندی آل اَولاد۔

اَہلِ تشیُع :- [<ع: اَہلِ تشیع] شیعہ فرقکی لۆکھ۔ حضرتِ علیؓ یَس اِمام مانَن وٲلی۔

اَہلِ دِل :- ا۔ دِلہٕ بٔڈی۔ جگرٕ وٲلی۔ جُرتہٕ وٲلی۔ فیاض۔ ۲۔ خودادوست، ووندٕ شۆدی۔

اَہلِ زَبان :- (تِم لۆکھ) یِمن (پَنٕنہٕ مادری) زبانۍ پیٹھ پوٗرٕ عبوٗر آسہِ۔

اَہلِ قلم :- یِہُند پیشہِ لیکھُن پرُن آسہِ۔ لِکھٲری۔ أدیب۔ شاعر بیتر۔ قلم زَن۔

اَہلِ کار :- [ن۔مۆل: اَہلِ کار <ع: اَہل+ف: کار=س: کار] دفترُک مُنشی۔ کلرک۔

اَہلِ کِتاب :- تِم یِہُند دیٖن کُنہِ اِلہامی کِتابہِ مۆجوٗب آسہِ۔ مثلن یہوٗدی، عیسأیے، زرتُشی

اَہلِ مَد :- ا۔ عدالتُک کلرک یَس مِثہِ مِثلہِ آسان چھِے۔ ۲۔ محکمہُ مالُک مُحاصِب؟ ناظِر۔

اَہلِ نَظر :- زانَن وٲلی۔ گاشدار۔ (تصوفس منٛز) بُصیرتہٕ وٲلی (تہٕ شاعرَن منٛز) وِجدانہٕ وٲلی۔

اَہلُ للہ :- خوداوس اِنسان۔

اَہل وعیال :- گرِ کی بٲژ۔ شُری بٲژ۔ کوٹُمبہٕ۔ پَروار۔

اَہم ا :- [مۆل: اَہم <ع: اَہم] سبٛھاہ ضروٗری۔ یہ کرنس یا أنزراوُنس نہٕ چارٕ آسہِ۔ یِیمُک سخ حاجتھ آسہِ۔ یتھ نہٕ گوٚش ہکِو دِتھ۔

اَہم ۲ :- [ن۔مۆل: اَہم <س: اَہم] اَنا "بہٕ" آسنُک گُمان۔ (لل دید)

اَہنکار :- [ن۔مۆل: اَہنکار <س: اَہنکار]۔ ا۔ اَہم باو۔ پنٕنہٕ نُے پان گنزرُن۔ پانیو پانیو۔ بُتا۔ ۲۔ میٚگہٕ دۆدآسُن۔ کبرٕ۔ ژھوکھ۔ مَد۔

اَہنکٲری :- [<س: اَہنکٲری]۔ ا۔ اَہم باوٕ وول۔ یُس پنٕنہٕ نُے یوت پان گنزران آسہِ۔ ۲۔ میٚگہٕ دۆد۔ ژھۆکی یَس ژھوکھ آسہِ۔ یَس مَد آسہِ۔

اَہا :- [ن۔<س: اَہسہ] اَلٲے۔ کُنہِ چیزُس پیٹھ خوش گژھتھ وَنان۔

اہ کج، آہ :- [م۔مۆل: اہ کج <ک: اہ+س: کپلہ] سوہچ کج یوس اَ: وانزن منٛز تزاونہٕ خاطرٕ آسان چھےٚ۔ میٚکہ چھےٚ شےٚ ستھ اَنٛچہ زیٹھ آسان اَمہِ

ستی چھُ لانٛز ییچہٕ منٛز بنٛد روزان۔

اَہ لانٛز:- لانٛزٕک برٛ ونٛٹھِم حصہٕ یتھ اَہ تھاونہٕ خاطرٕ ژٕدی چھِ آسان۔

اَہلِن:- [مؤل: اَہَل > ع: اَہل] مانٛن۔ مانہٕ نِس پتٛھ واتِن۔ گُنہٕ کتھِ پتٛھ موٗتِن۔

اَہلوٗ:- اَکِہ قسمچ بیل یا تھر یوسہٕ ڈوٗنی کُلس یا ژوٗنٛٹھی کُلس وَلنہٕ چھےٚ یِوان۔

اَہمیت:- اَہمیتھ [م۔ مؤل: اَہمیت > ع: اَہمیت] اَہم آسُن۔ ضروٗری آسُن۔ بجر۔ گوبر۔

اَہیوٗت:- [ن۔ مؤل: اَہیت > س: اَ + ہِشتہ] یُس نہٕ ہیوٗت آسہِ۔ یُسنٛد نہٕ فائدٕ آسہِ۔ نامہربان۔ لاخار۔

اَیَن:- [ن۔ مؤل: اَیَن > س: اَینہَ] ا۔ ییلہِ راتھ تہٕ دۄہ برابر گژھن تمہِ دۄہہٕ پتٛھہٕ ییٚہ توٗت تام ییلہِ دۄہ تہٕ راتھ ییٚہ برابر گژھن۔ وٕری یَس منٛز چھِ تِتھی زٕ اَیَن یِوان۔ وتراین تہٕ دَکھنایَن۔ ۲۔ دَور، وَق، کال۔

اَیاز:- سُلطان محموٗد غزنوی سُنٛد ٹوٹھ ترکی غولام۔

اَیوٗب:- [ن۔ مؤل: اَیوٗب > ع: اَیوٗب] اَکِس پاغمبر سُنٛد ناو، ییمیٚ دۄکھن تہٕ دولابَن منٛز سبٹھاہ ژِہٕ کر، صبرس کام ہیٚژ۔ حضرتِ اَیوٗبؑ سُنٛد صبر چھُ مثالی مانہٕ یِوان۔

اَیوٗدیا:- [م۔ مؤل: اَیوٗدیا > س: اَیودھیا] شری رامہٕ ژُنٛدرٕنی زینہٕ جاے تہٕ راز دانٛی۔

اَیوگیہ:- [> س: اَیوگیہ] یِگر نہٕ آسُن۔ نالایق۔ ناقابِل۔

اَیوان:- [ن۔ مؤل: ایوان > ف: ایوان] ا۔ رَوق۔ دیوان خانہٕ۔ ۲۔ سو جاے ییٚتہٕ سَبا لگِہ تہٕ قونوٗن بَناونہٕ ییٚن۔ ۳۔ سو مجلِس یوسہٕ قونوٗن بَناوِ۔ ۴۔ کُچھِ اَژنُک رَہرَو۔

آ:- ا۔ زیوٗٹھ 'ا'۔ ۲۔ شُری زیوٗ اَنٛدر گوٗ 'آ' کانٛہہ گنٛدٕ چیز۔ ۳۔ اَوٕ لفظُک ژھوٗٹ آنٛکارٕ باپتھ یِوان وَننہٕ، مِ: آتہٕ چھُ پوٗز۔ ۴۔ (مؤسیقی منٛز) اَلاپ۔ گیوٗنہٕ برونٛہہ سور مِلناونہٕ خاطرٕ آواز کھارٕنی۔

آب:- [ن۔ مؤل: آب > ف: آب۔ پہلوی: آپ = س: اَپ، آپہ] ا۔ پونی۔ سُہ اوٗ دُر ماد یُس کولِن سرَن تہٕ تریشہِ چھُ لگان۔ م: آب گژھِ پھیٚأرِتھ چوٗن۔ ۲۔ چمکھ۔ مِ: نیلمس چھُ اَلماسہٕ کھوٚتہٕ ژوٗر آب۔ ۳۔ لحاظہٕ۔ حیا۔ مِ: اُچھَن منٛز آب آسُن۔

آبَس منٛز گرٛنٛڈ:- گژارٕ پکِہ وُن آسُن۔ پانٛسہٕ ٹوٗنکٕ بَنان آسُن۔ آمدنی ہنٛز وومید آسٕنی۔

آبَس مُشتہٕ دِنہٕ:- تیٚتھ کار کرُن ییمہِ تلہٕ نہٕ کینٛہہ نیر۔ ییٚتھِس ستی اتھ کرُن یَس نہٕ پوٗشی زٕ۔ بےٚ کار حملہٕ کرُن۔

آبِ آتش:- ترٛوٗش ہنٛز ازٕ وول۔

آبِ باران:- سَخ رۄُد۔

آبِ حَیات:- ١۔ اَمرِتھ۔ لَسن وونی۔ ٢۔ (ورگہٕ) سبٹھاہ جان۔ پھیکہٕ پھیکہٕ دَوا۔

آبِ رَوان:- پکہٕ وُن آب۔ وَسہٕ وُن آب۔

آبِ زمزم:- ''زَم زَم'' کرٛ یرٛ یُک آب، یُس خانٕے کعبس نکھہٕ چھُ۔ اَمیُک آب چھُ سبٹھاہ مُتبرٕک مانہٕ یوان تہٕ یتہٕ پیٹھ چھ تو برکہ پأٹھی حاجی بیترِ بَنٛد ڈبَن منٛز پٔنٛن پٔنٛن وَطن اَنان۔

آبِ زُلال:- صاف تہٕ شۆد آب۔ صاف تہٕ شفاف آب۔ میۆٹھ آب۔

آبِ کوثر:- جنتچ اکہِ مشہوٗر کولہِ ہُند آب۔

آبہٕ اَنٛی ٹِس منٛز پھٹُن:- یێتہٕ نہٕ پھٹُن گۄژھہِ تتی پھٹُن۔ م: ہو چھہِ کولہِ پھٹُن۔ طشتہٕ تلاو گرٛھن۔

آبہٕ باگے:- سو جاے یتێتھ آب آسہِ دَرَن منٛز بأگراونہٕ یوان۔ یێتێتھ آب آسہِ اَکہِ اَنٛدٕ ژٕٹھ بنٛیس اَنٛدس کُن ترٛ اونہٕ یوان۔

آبہٕ بُزی گرٛھن:- کانٛہہ یا کینٛہہ بیٛر گرٛھن۔ پھٹُن۔ کولہِ گرٛھن (وَرگہٕ) ضایہٕ گرٛھن۔

آبہٕ پیٹھی پکُن:- سبٹھاہ احتیاط کرُن۔ حبہٕ سان پکُن۔

آبہٕ ٹلی شرٛاکھ:- بے خبر پأٹھی کانٛہہ بلاے۔ بے شۆنک خطرٕ۔ م: بَکسرٕ تل پۆنی۔

آبہٕ تھۆمب:- تیۆتے آب یۆت اَتھس منٛز واتہِ

آبہٕ چھۄل:- سو آبہٕ دِگنی یوسہٕ تھزٕ پیٹھ یا چھمبہٕ پیٹھ بون آسہِ پیوان۔

آبہٕ دَرِ دِین:- ہو کھراونہٕ یا پتھ داں زٔمینٛس آب کڈُن۔

آبہٕ درٕٛنی:- سہٕ آبہٕ کھوڑیس یرٕ نہٕ نکھہٕ آسان چھُ تہٕ یتھ منٛز کھارتی چیز شیٛہلاونہٕ باپتھ ترٛ اوان چھُ۔

آبہٕ ڈَل:- آبہٕ زاڈ۔ آبے آب۔ سمٛیۆمُت سبٹھاہ آب۔

آبہٕ ڈَل گرٛھنی:- آبہٕ زاڈ گرٛھنی۔ کُنہٕ جایہ سبٹھاہ آب پیۆن۔ آبے آب گرٛھن۔ زأڈی ناوٕ گرٛھنہٕ۔

آبہٕ ڈانٛپہٕ:- کولہِ بیترِ منٛز سٔرٛنی جاے یێتہٕ آوُلن آسہِ۔ آبہٕ گرٛی۔

آبہٕ ڈَل:- خاندرُک اَکھ رَسم یتھ منٛز گامہٕ نأوِدنارِ ستی ڈُلس منٛز چھُ آب ترٛ اوان۔

آبہٕ سوچھ:- سبٹھاہ آب آسُن۔ آب وۆفۆر آسُن۔ آنٛچ کمی نہٕ آسٕنی۔

آبہٕ شرِنی:- کٕہے آب۔ پشِپن وونی یوتا۔

آبہٕ کامَن:- آب نہٕ آسُن۔ پاں کال۔ آبہٕ قحط۔ آنٛچ کمی۔ آبہٕ وبٕژھے۔

آبہٕ کھوڈ:- پاں دوب۔ پانہٕ ستی برٕتھ دوب۔

آبہٕ گرٛی:- وُچھو ''آبہٕ ڈانٛپہٕ''۔

آبہٕ نأر:- ١۔ آبہٕ برٕتھ نأر۔ ٢۔ ہی دار (نٔے لأرِ گنتھ) ترٛیش چٕنگ اَکھ بانہٕ۔

آبہٕ ہَوا:- (ل۔ م): آب تہٕ ہَوا، آب تہٕ واو۔

موٗسم ۔ کُنہِ مُلکچ ہوٚہچ ، گرمی سَردی ہِنز تہٕ سرٛ پہچ کیفیتھ ۔

آبےٚ آب :- سبٹھاہ آب ۔ واریاہ آب ۔

آبُک آبَس دوٗدُک دوٗدَس :- ۱ (ورگہِ) حلالُک چھُ وَتہِ لگان تہٕ حرامُک چھُ ضایہِ گژھان ۔ ۲۔ چھوٚت تہٕ کرٛہُن بیٛون بیٛون کرُن ۔ پوٚز اَپُز اَلگ اَلگ ہاوِتھ دِیُن ۔

آب اَژُن :- ۱۔ آب سدُن ۔ ۲۔ نوقص نَٹُن ۔ نوقص نیرُن ۔ ۳۔ نوقص گژھُن ۔

آب پاٗشی :- سَگ دِیُن ۔ سَگہٕ وُن ۔ زمینس زِراتس آب واتناوُن ، سَگ واتناوُن ۔

آب پھرُن :- ۱۔ (کُنہِ کُن ، کُنہِ منٛز) آب ترٛاوُن ۔ ۲۔ آبَس روخ بَدلاوُن ۔ ۳۔ بَند کوٚرمُت آب یَلہٕ ترٛاوُن ۔ آبَس وَتھ دِنٛی (کُنہِ طرفس کُن)

آب ترُن :- اَتھ گژھُن ۔ آٹنہٕ والنہٕ یُن ۔ ۲۔ پۄرُن ۔

آب تاب :- [ن ۔ موٗل : آب تاب < ف : آب و تاب ۔ پہلوی : آپ تاپ ۔ س : آپہٕ تاپہٕ] حَبس ہوش ۔ قرار ۔ ڈٔنجہِ روزٕنچ حالتھ ۔ پتھ بروٗنٹھ بوزنہٕ یُن ۔

آب تاب نہٕ روزُن :- پانَس تام نہٕ روزُن ۔ پتھ بروٗنٹھ نہٕ بوزنہٕ یُن ۔ (ژکھہِ موٗجوٗب یا محبتہٕ ستی) ۔

آب تہٕ کول گژھُن :- تی بَنُن یِنہٕ ژُن آسہٕ

مُ : کرٛہُن شیٛن پیٛون ۔

آب خور :- گلہِ کھوٗل اَکھ ترٛیشہِ بانہٕ ۔

آب دَس کرُن :- طہارتھ کرُن ۔ ٹُچہ نیٛرتھ صفاییٛ کرٕنۍ ۔ اَتھہِ پتٕھرٕنۍ ۔ چھل چھوکھ ۔ شرٛ ژٕژ ۔

آب دانہٕ :- اَن زَل ۔ یہٕ نصیٖبس منٛز آسہِ ریٖزِق ۔ پزٕ الب ۔

آبدوز :- [م ۔ موٗل : آب دوز < ف : آب + دوز] آبہٕ تلۍ پکن وول اَکھ سمندری جنٛگی جہاز ۔ ڈُنٛگل جہاز ۔

آب دِیُن :- ۱۔ سَگ دِیُن ۔ ۲۔ حوصلہٕ بڑاوُن ۔ ہِمتھ دِنٛی ۔ (ورگہِ) آباد کرُن ۔ بجا کرُن ۔ پاپرجا کرُن ۔ ۳۔ دَسپاکھ دِیُن ۔ اَتھہِ پتٕھراونہٕ باپتھ آب بروٗنٹھہ کُن اَنُن ۔

آبریز :- زَل ژِتھر ۔ پیشاب ۔

آب ژٹُن :- کھاہَس یا زمینس بیترِ پکہٕ وُن آب بند کرُن ۔ اوزقہٕ ژٹُن ۔

آب ژانُن :- ۱۔ آب سیٛزراوُن ۔ ۲۔ اَتھہٕ ژھنُن ۔ دٔخل دِیُن ۔ ۳۔ نوقص پادٕ کرُن ۔

آب شار :- ۱۔ پاں ژادر ۔ اَکہِ قسمُک نقشہٕ یُس پاں ژادر ہیٛوٚہ آسان چھُ ۔

آب شیرٕنۍ ، آب لدُن :- (زنانہٕ کتھ) کلَس آب ترٛاوُن ۔ کلہٕ چھلُن ۔

آب کاٗری :- سہٕ ٹیکس یُس نشہِ آور چیزن

(شرابس بیتر) ہِنہٕ یوان چھُ۔

آب گینہٕ :- بوتل۔شیشہٕ۔

آب گوش:-۱۔ ژھٹہٕ رَس۔ ۲۔ اُمس دوٗدَس پتھ روٗنمت ماز۔دوٗدٕ رَس۔

آب مَنڈُن:- کتھن فوٗضوٗل دَل دِیُن۔ ئلہِ کتھن گسِ دِیُن۔

آب نہٕ ترُن:- تتھی حالتس منز روزُن یتھ منز آسہِ۔

آب نہٕ دِیُن:- (بیمارِ کنی) کانٛہہ تہٕ چیز نہٕ وَیُن۔وارنہٕ یُن۔

آب یُن:-۱۔ (کُنہِ) آب پاد گژھن۔ کُنہِ جایہِ آب نیرُن۔ ۲۔ کانٛہہ چیز پلٹُن۔ کانٛہہ خوشک چیز سرٕ ہُل گژھن۔ ۳۔ (کُنہِ جایہِ نام) آب واتُن۔ آبک جاری سپدُن (نلہٕ وَلہ منزٕ)۔ ۴۔ (کانٛہہ کھینہٕ باوُچھتھ یا تمہِ کہِ مُشکہٕ ستی) اُسَس آب یُن۔پاں گلی یِنی۔

آباد:-[ن۔موٗل: آباد<ف: آباد]۔۱۔ بجا، پاپُر جا۔ ۲۔سو جاے یِیتہٕ لوٗکھ لسان بَسان آسَن۔

آباد آسُن:- جا آسُن۔لِستھ بُستھ آسُن۔پرپاجا آسُن۔

آباد روزُن:- بَجا روزُن۔ پاپرجا روزُن۔

آباد کرُن:- بساوُن۔ (کانٛہہ یا کانٛسہ ہُند گرٕ) کھارُن۔

آباد گژھن:-۱۔ بجا گژھن۔ پاپر جا گژھن۔ لَسُن بَسُن۔ ۲۔ بیوٗتھ زمین لاگنہٕ یُن۔ ۳۔ لوٗکن ہُند بَسُن۔ (کُنہِ جایہِ) لوٗکن ہُند دُن ہیوٗن۔

آباو اَجداد:-[ن۔موٗل: آباد اَجداد<ع: آبا+ ف: و+ ع: اَجداد] بَب بُڈی بَب۔ زِٹھی۔ پرٲنی۔ اَسلاف۔جدِ اَجداد۔پژانہِ پیٖرِ۔پرٲنی زِٹھی۔

آبٲدی:-[م۔موٗل: آبادی]۔۱۔بجٲیی۔ پاپر جایی۔ لَسُن بَسُن۔ ۲۔ (لوٗکھ) کُنہِ جایہِ ہِندی لوٗکہٕ گرٕ ندٕ۔ ۳۔سو جاے یتھ فصل آسہِ وَونہٕ یوان۔ ۴۔سو جاے یِیتہٕ لوٗکھ بَسان آسَن۔

آبٲیی:- [ن۔ موٗل: آبٲیی <ع: آبا] پِتہٕ وَتک۔ جدَن اَجدادَن ہُند۔ پِتہٕ وَتھ آمُت۔ زِٹھِن ہِندِ پٮ۪ٹھہٕ آمُت۔موروٗثی۔

آب نوٗس:- اَکھ سخ تہٕ کرٕہنی کِٹہٕ کال ہِش ہٕٹ۔

آپتھ:- [م۔موٗل: آپَت <س: آپتہٕ] آفتھ۔ مُصیبتھ۔آپدا۔

آپتھ کال:-[ن۔موٗل: آپتھ کال <س: آپد+کالہَ] مُصیبتکی دوہ۔ دوٕ کھکی دوہ۔ اَرنہِ کال۔ وُلٹہٕ دوہ۔کو دوہ۔سُہ وَقت یُیمہِ وِزِ ظلم یا دوہ با آسہِ۔

آپَر کوٗٹ:- سُہ چیز یتھ شُرس ژاپ ژاہرٕ آسہِ۔

آپَر کوٗٹ گژھن:- کھبہ تہٕ کھیٚنے لگُن۔

آپَے کال:-[ن۔موٗل: آپَے کال <س: ؟ آپنہٕ+ کالہ/ آپَت کالہ]وُری یک سُہ وَقت یِیلہِ پٔتیم پھل پھوٗل موکلان چھُ تہٕ نوٚ وفصل لونہٕ نَس کیُت تیار آسان چھُ۔ بروٗنہہ ہرُد۔ ہرٕدِ نی کوٗدٕ رِکی دوہ۔

آپے مان :- اکھ تھزِ ذأ ژِہنز دَچھ۔

آپہٕ :- [م۔مؤل: آپہٕ <ہ: آپا]۔ا۔ مأج۔ ۲۔ پڑانہِ پوٗ ژِہنز زنانہِ۔

آپہٕ گوبُر :- ا۔ یُس نہٕ گرِ نبر نیران آسہِ۔ یُس کُٹس نہٕ نیبر ووتھُن بُہن آسہِ۔ ۲۔ یُس زیری (کأنسہِ ہنز) شکایت گرِ گرِھتھ کران آسہِ۔ ۳۔ کھوژُبُڈ۔ بُز دِل۔

آپہٕنی کنگنی کرِنی :- ٹلہٕ ٹیٹھ ہانی چھنو اتھو بجر ہاوُن۔

آپہٕ دا :- [م۔ مؤل: آپدا <س: آپدا]۔ مُصیبتھ۔ آفتھ۔ بلاے۔ تبأہی۔

آپرُن :- [<س: آپَرناتہِ (رِگ وید]۔ ا۔ پَنہٕ اتھہٕ ستی بیا کھ کھیاوُن۔ بیہٕ شِندِس یا یُس نہٕ پانہٕ تگہِ کھیوٗن تِسِندِس اُسس اندر میوٗنڈ دین۔ ۲۔ زورٕ کأنسہِ کینہہ پُشراوُن۔

آپَرن :- [م۔مؤل: آپَرن]۔ ا۔ آپراوُن۔ میٚنڈی اُسس منز بَرِنی۔ ۲۔ کأنسہِ کانہہ کأم زبردستی پُشراوِنی۔

آپراوُن :- ا۔ آپرُن۔ کأنسہِ بیٚس میوٗنڈ اُسس منز تھوٗن۔ ۲۔ کأنسہِ کینہہ پشراوُن۔

آپرِ تھاپرِ :- باتبرِ باتبرِ۔ جَل جَل۔ جلدی منز۔ یہ چھِ جَل جَل کھنبس یا کھیاونس وَنان۔

آپیا :- [ن۔ مؤل: آپیا <س: آپیا...... اکھ منٛترُک گوڈنیُک لفظ] موردس ترٛیش یا کھبن بیتر دین۔

آتَش :- [ن۔مؤل <ف: آتَش]۔ ا۔ نار۔ ۲۔ (ورگہٕ پاٹھی) سبٹھاہ ژوٗک۔ مِ: یہ آنچار چھُ آتَش گومُت۔

آتَش بأزی :- [م۔مؤل: آتَش بأزی <ف: آتَش+ بازی]۔ ا۔ دِل بہلأیی باپتھ تِمن چیزن ہِنٛدُن یِمن تھمبرِ تہٕ ٹاسرارے نیرِ۔ مثلن۔ بوٗنسی، ستہٕ ٹاس جنگہٕ گولہِ بیترِ۔ ۲۔ ژھوٗژ کون اَسُن۔ کُنہ کارُک نہٕ آسُن۔ لگہارنہٕ آسُن۔

آتَش پرست :- (ل۔م) : نارس پوٗزَن وول۔ پارسی۔ اَکھ فِرقہٕ یم نارس پوٗزا کران چھِ۔ زرتشتس مانَن وألی۔

آتَش پَرستی :- نار پوٗزُن "زرتُشت" سُنٛد مذہب۔

آتَش گیر :- چُمٹہٕ۔ (بُڈ) ہُنٛڈش۔

آتَش گیرِ مادٕ :- سُہ چیز یتھ کم حرارتس پتھ تہٕ نار ہیٚیہ یا نار لگہِ خاص کرِتھ شورٕ بیترِ۔

آتَشی شیشہٕ :- اَکھ خاص قسمُک شیشہٕ یُس آفتابس کُن ہأوِتھ کاغذس، ٹھرس بیترِ (یُس اتھہٕ ستی تھونہٕ ییہ) چھے ریٚہہ ہوان۔

آتہٕ تأے، آتہٕ توے :- [مؤل: آتہٕ تاے <س: آتہ تایی]۔ مہا پأپی۔ بڈی بڈی اتھری کرن وول۔ بدذاتھ۔ ۂتیور۔

آتِے تاتِے :- [< آتے <س: آتمے وَ، تاتے ..... وَزنہٕ باپتھ]۔ ا۔ پأنی پانے۔ منگنہٕ یا یژھنہٕ

ورأے (کینہہ بُٹن ہیترِ)۔ ۲۔ کُنہِ وَجہ رؤستے ۔
ہنگہِ منگہِ ۔

آتِشک :- [ن ۔ مؤل: آتشک <ف: آتِشک] چھیر۔ اکہِ بمارِ ہُند ناو ۔ یہِ دود چھُ ژری پأٹھی شرمہِ ہنزِ جایی کران۔

آتشین :- [<ف: آتشین] ۔ ۱۔ تُند مزاج ، نارِ باد۔ ۲۔ بزُتھ سیُن۔

آتمہِ ۔ آتما :- [ن ۔ مؤل: آتم یا آتما <س: آتما] روُح ۔ پان۔

آتمس پأروی کرٕنی :- پنِنس پأنس واتُن ۔ یہِ چھُ یوان ہزلہِ پأٹھی ترٕ وَننہِ۔

آتمہِ بوُد :- پنٕنی زان ۔ پنُن پان زانُن ۔

آتمہِ ہتیا :- خود کُشی ۔ پانہٕ مور۔

آتھر :- [م ۔ مؤل: آتھر] ۔ اکہِ قسمُک بانہٕ یَتھ کتھ کژال بانہٕ چھِ ہوکھناوان۔

آتھوار :- [م ۔ مؤل: آتھوار <س: آدِتیہ وارَہ] ۔ ہفتکہِ گوڈنکہِ دُہُک ناو ۔ بٹہٕ وار پتہٕ ترٕ ژٔندروار برونٹھیم دوہ۔

آٹاس تہٕ پاٹاس ٹلُن :- [<س: اَٹہ ہاس، پاٹاس گو وَزنہٕ باپتھ] ووسہِ یُن ۔ کژ کہٕ ناد، چکہٕ چکھ ۔ ہُر دُس تہٕ بُردُس۔

آٹھٕ واٹھٕ :- یتھ تتھہِ مانہٕ نس پتھ واتُن ۔ یتھ تتھ گُنہِ کتھِ ہیترِ پتھ تیار گژھن۔

آٹھٕ واٹھٕ اَنُن :- یتھ تتھ مأنی راوُن ۔ یتھ تتھ تیار کرُن۔

آٹھ واٹھ :- (آٹھ پاٹھ) ۔ اوٗل سوٗل ۔ اژ سیوٗن مژ سیوٗن ۔ یتھ نہٕ خاص کانٛہہ مزا آسہِ۔

آٹیو :- [ن ۔ مؤل: آٹو <پراکرت: اٹّہ <س: آردرٕ ہ <ف: آرد] ۔ ۱۔ اٹس بنوومُت ۔ آٹیگ ۔ ۲۔ یہ نہٕ دؤ رآسہِ ۔ یہِ زیر ءتی پھُٹہِ۔

آثار :- [ن ۔ مؤل: آثار <ع: آثار ۔ اثر لفظُک جمع ا] ۱۔ نِشانہٕ ۔ علامژ ۔ ۲۔ کھنڈراتھ۔ پرٛانین جایَن ہٕندی نشانہٕ ۔ ۳۔ طور، طریقہٕ ۔ تژ اے گژ اے ۔ ۴۔ کیرن لکھن۔

آثارِ شریف :- ۱۔ وٗلی یَن ہٕندی نِشانہٕ ۔ حضرت بلٕج زیارتھ یتہٕ آنحضرتن ہُند موے شریف چھُ۔

آثارِ قیامتھ :- ۱۔ قیامتکی نِشانہٕ ۔ قیامتکی کیرن۔ ۲۔ آخر زمانکی نشانہٕ ۔ علاماتھ بلاین، مُصیبتن ہٕندی نِشانہٕ۔

آثارِ قدیمہِ :- ۱۔ پرٛانین ناماوارَن ہٕندی تأمیر، مکانہٕ ہیترِ یِم بطورِ یادگار موٗحفوٗظ آسَن ۔ ۲۔ کھنڈراتھ ۔ پرانین جایَن ہٕندی نِشانہٕ ہیترِ۔

آثار لبنہٕ یِنٕ :- آثارٕ نیرٕنی یا بوزنہٕ یِنٕ ۔ نشانہٕ یا علامژ بوزنہٕ ینہِ ۔ کیرن آسنی ۔ لکھن آسنی۔

آچھر :- [ن ۔ مؤل: آچھر <س: آشچریہَ] ۔ عجیب کتھ چیز ہیترِ ۔ مِ:

آپھر سٕہ ٹاپھر ژٕنتھ نہٕ ہبکانہٕ
ژٕنتھ وبُر شہِ دِپتہٕ مانہٕ بگوانو (پرمانند)

آپُھر = آپھر ا:- [م۔مؤل: آپھر]۔ا۔ اُپھر۔
پیرِ ڈینجِہ ہنز لوٗکٹ اُٹ۔ کتہٕ نَے پیرِ کون۔

آپھِہ:- [>س: آش یا آشرِ تہَ]۔ا۔ اُندی۔ یہِ نہٕ آیہِ
آسہِ۔ نِشانہٕ ڈٕلتھ۔ ۲۔تارِ۔چورتہٕ۔روٹہٕ۔

آپھِہ گرٕ ھن:- ا۔تارِ گرٕھن۔روٹہٕ گرٕھن۔چورتہٕ
گرٕھن۔ ۲۔ (مۆزۆر۔ ڈٕسِل بیترِ) کامہِ نہٕ
لگُن۔ ۳۔اُندی گرٕھن۔آیہِ نہٕ پیٚون۔

آپھر ۲:- [م۔مؤل: آپھر >س: اَشکشت]۔خطِ
کڈنَے۔اَب کھتٕھ۔گرٕنڈِ نے۔

آپھر، آپھوٚر:- خطِ کڈنَے۔وانہٕ کڈنے ہکُھر۔
ہیچھناونَے شُر بیتر۔

آخ:- (گبگہٕ پیٹھٕ) تھوکھ کھارٕنچ آواز۔

آخ تھوٗ:- ا۔تھوکھ گبگہٕ پیٹھٕ کھارُنس ٕستی) تھوکھ
ترٕاونچ آواز۔یہِ چھِ کٲنسہِ نفرتھ باوٕنہٕ یا لانتھ
مَلامتھ کرنہٕ وِزِ وَنان۔

آختہٕ:- [ن۔مؤل: آخت >ف: آختہ=س:
آکرٕشٹہَ]۔ کھُھی۔شۆنٛژروومُت۔

آذر:- [ن۔مؤل: آذر >س: آدَرَ] یزتھ۔مان۔

آذر باو:- سٕہ یزتھ تہٕ مان یُس کۆنسِ یا کانٛہہ ٕوٕسی
پایہِ زِٹھس کرِ۔

آدرستکار:- [>س: آدر+ستکار]۔یزتھ۔مان۔

آدَرش:- [ن۔مؤل: آدرش >س: آدرش]۔
ا۔اؤصوٗل۔ نَصبُل عَٲن۔ ۲۔ سو پۆتھی یتھ
وُچھِی وُچھی کانٛہہ ہیٚنڈ بن ہُند رَسم پوٗرٕ کرنہٕ باپتھ
پَران چھِہ۔

آدَم:- [ن۔مؤل: آدم >ع: آدم، عبرانی: آدام]۔
ا۔حضرتِ آدمؑ، گوڈنیُک اِنسان۔ اِنسان۔
موٗنُش۔ ۲۔بنی آدم۔اِنسأنی صِفتھ تھاون وول۔

آدم خور، آدم کھاو:- اِنسانس کھٮ۪نہٕ وول۔
(ورگہٕ پأٹھی) ظأِلم، ستمگر۔

آدم زاد:- اِنسانہٕ سٕنٛد نٕسِل۔ اِنسانس زامُت۔
اِنسان۔زَن۔زانٛپت۔انسان شکلہِ۔

آدم نہٕ آدم زاد:- (ل۔م) نہٕ اِنسان نہٕ اِنسان بچہٕ۔
زَن نہٕ زانٛپُن۔اِنسان ہنٛز زٕری یا تھ تہٕ نہٕ۔

آدِمی بوے:- اِنسان مُشکھ۔مأنٛژٕ بوے۔

آدِمی بوے نہٕ آٲسنی:- اِنسأنیتھ نہٕ آسنہٕ۔

آدِمی قحط:- رِتی یا کامہِ کارس لایق اِنسان نہٕ بٲنی۔

آدمی قحط آسُن:- کانٛہہ قأبل اِنسان نہٕ مویسر آسُن۔
کُنہِ کامہِ خأطرٕ تتھ لایق اِنسان نہٕ آسُن۔
اِنسان کامَن آسنی۔

آدِمی قہر:- اُچھ لگنی۔آدِمی نظر، کٲنسہِ ہنٛز وُلٹہٕ یا
ووکھہٕ نظر۔نظرِ بد۔

آدَن:- [ن۔مؤل: آدَن >س: آدِمَ]۔گوڈ۔
آغاز۔کانٛہہ خاص گنٛڈتھ وَق۔موقہٕ۔لوکچار۔

آدَن آسُن :- موقہٕ آسُن ، (کینٛہہ کرنس) وٕقت آسُن ۔ (کینٛہہ کرنس) وارو بستار آسُن ۔ وٕقت نہٕ نیرتھ گومُت آسُن ۔

آدن بوج :- لو کچاہ پپٹھک یار ۔ یُس لو کچاہ پپٹھے سٕتۍ سٕتۍ آسہٕ روٗ دمُت ۔ بالہٕ یار ۔

آدَن یار :- آدَن بوج ۔ لۆکہ پانہٕ پپٹھک یار ۔ بالہٕ یار ۔

آدٕنک :- ا ۔ یونٛک ۔ گوڈنِکہٕ پینٛک ۔ ۲ ۔ لو کچارُک ۔ لو کچاہ پپٹھک ۔

آدَوٲ :- شاروانہٕ ناگری اَچھرن منٛز 'ا' حرفُک ناو ۔

آداب :- [ن ۔ مۆل : آداب >ع : آداب] ۔ ا ۔ زِچھرُک پاس ۔ یزتھ ۔ لحاظہٕ ۔ ۲ ۔ اَدَب ، تمیز ۔ ۳ ۔ سلام ۔ بنٛدٕگی ۔

آداب عرض :- سلام ۔ نمسکار ۔ بنٛدٕگی ۔

آوار :- [ن ۔ مۆل : آدار >س : آدھار] ۔ بیٛہہ ۔ تلہٕ ڈکھ ۔ ژۆک ۔ بُنٛیاد ۔ گُن ۔

آدٲیی نہٕ روزٕنۍ :- وَفا دٲری نہٕ کرٕنۍ ۔ بےٚ وَفا لاگُن ۔ اُچھ بدلنہٕ ۔ تمہٕ اُچھ نہٕ روزنہٕ ۔ کانٛسہٕ ہُنٛد کۆرمُت کانٛہہ ایٛحسان نہٕ یاد روزُن ۔

آدِدرشن ۔ آزِ درشن :- [ن ۔ مۆل : آدِ درشن/ آزِ درشن >س : آجیہَ + درشنہَ] کاُرتھ گوٚس منٛز بُتھ وُچھنُک اَکھ ہیٛنٛدۍ رٕسم ۔

آدِدیو :- [س : آدِدیو] ۔ گوڈنیُک دِوتا ۔

آدِکار :- [ن ۔ مۆل : آدِکار >س : آدھکار]

ا ۔ اختیار ۔ ۲ ۔ کُنہٕ قٲبل ۔ کُنہٕ یِگۍ آسُن ۔

آڈَر :- [ن ۔ مۆل : آڈَر > اَنگ : آرڈر (Order) ا ۔ حُکم ۔ فرمان ۔ اِرشاد ۔ ۲ ۔ اِجازتھ ۔ اَگنیا ۔

آڈَمبَر :- [ن ۔ مۆل : آڈَمبر >س : آڈَمبَر] ۔ بۆڈ گُری یول ۔ عَیالِ کٔثیر ۔ زیٛوٹھ پٕروار ۔ لۆہ لنگر

آڈُر :- [م ۔ مۆل : آڈُر] ۔ رٕنیومُت تہٕ ژھیٛونمُت دَستار ۔ اۆگُرتھوٚگُر گوٚنڈمُت دَستار ۔

آذَر :- [ن ۔ مۆل : آذر >ع : آذر] ۔ ا ۔ حضرت ابراہیمؑ سٕندِس مٲلۍ سُنٛد ناو ۔ ۲ ۔ پۆتلۍ گوٚر ۔

آذری :- ا ۔ ''آذر ہوشنگ'' سُنٛد چیلہٕ ، پٲرو ۔ ''آذر ہوشنگ'' اوس ایرانُک گوڈنیُک پٲغمبر ۔ ۲ ۔ آذرٕ سُنٛد بنومُت ۔ آذرٕ سٕندِ اَتھٕ (بنومُت) آذر ہوشنگ اوس ایرانُک دۆیُم بادشاہ ۔

آر :- [ن ۔ مۆل : آر >ع : عار] ۔ ا ۔ رحم ۔ دَیا ۔ اِنصاف ۔ زٕرٕ زٕرٕ ۔ ۲ ۔ گال ، شرٕم ۔ مِ : مےٚ چھا موٚزٕ ۆری کرٕنس آر ۔

آرِ کوٚت :- لاچار ۔ پَشُن لایق (بُتھ) ۔

آرَمب :- [ن ۔ مۆل : آرَمب >س : آرمبھ] گوڈٕ ۔ شۆروٗ آغاز ۔

آرَمب کرُن :- شۆروٗ کرُن ۔

آرام :- [ن ۔ مۆل : آرام >ف : آرام] ۔ قرار ۔ راحتھ ، منٛج شانٛتی ۔

آرام پسند :- (ل ۔ م) ۔ آرامس سٕتۍ لوے گوے

تھوَن وول۔ یُس نہٕ کأم کار کرُن یژھان آسہِ۔

آرام طَلَب :- کاہُژ۔ آرام پسنٛد۔

آرام کُرسی :- اکہِ قسمٕچ کُرسی یتھ پٮ۪ٹھ انسان پان ترأوِتھ ہیکہِ، شوٗنگِتھ ہیکہِ۔

آرٕج :- [م۔ مؤل: آرج < س: آر]۔ گاسہٕ اُر۔

آرأیش :- [م۔ مؤل: آرأیش < ف: آرایش]۔ پأراو۔ سجاوَٹھ۔ بناوِسنٛگار۔ ساز (کرُن)۔

آرأیِشی :- پأراوُک۔ پأراوس لایق۔ سجاوَٹس لایق۔ سازُک بناوِسنٛگارُک۔

آرگورروزُن :- ٹکھ روزُن۔ کانہٕ تَل روزُن۔

آرِ ا :- [ن۔ مؤل: آر < س: ہارَ]۔ ا۔ گیر۔ مَنٛڈُل۔ لوٗکن ہُنٛد دأیِر بنأوِتھ ووڈِنی روزُن۔ گول بنأوِتھ ووڈنہٕ روزُن۔ ۲۔ ہار۔ ہارِکی پأٹھی پرِنٛس پٮ۪ٹھ وُرُمت کانٛہہ چیز۔ م: گوگجہٕ آرِ بیترِ۔

آرِ کرُن :- ا۔ (مژِ رِ وانگنَن یا گوگجن بیترِ) مال کرِنی۔ وانگ کرِنی۔ ۲۔ لوٗکن بیترِ ہُنٛد گول آرِ گرِتھ بِہُن۔ اُرگرِتھ بِہُن۔ گول دأیرس منٛز بِہُن۔

آرِ ۲ :- [ن۔ مؤل: آر < م: تامل : آر= کول] بالہٕ پٮ۪ٹھٕ وَسوٕنی یا پکلوتہٕ وَٹوٗ پیٹھی پکوٕنی کول۔

آرِ بَل :- آرس أنٛدی پکھی جاے۔ آرس نکھہٕ زٔمین۔

آرِ پتھ :- سو جاے یپأری یپأری آرِ پکان آسہِ۔

آرِ پتھر :- سُہ گام یتھ أنٛدی أنٛدی آرِ آسن پکان۔

آرِ پَل :- سبٹھاہ گوٗب تہٕ بڈٕ کٔنی یوس آرس منٛز آسان چھےٚ۔

آرِ پَلن پان چھاوُن :- پھبٛزرِ ارِدِنی۔ کَنَن کلہٕ چھاوُن۔

آرِ چ کٔنی آسُن :- دوٗر آسُن۔ صحت مَنٛد آسُن۔ تَگرِ آسُن۔

آرِ کٔنی :- سو گول کٔنی یا وٹہٕ بیترِ یُس آرس منٛز آسان چھُ۔ لأرِم۔

آرِ گاڈ :- اَکھ گاڈٕ ذاتھ یوس تیز پکوٕنس آرس منٛز آسان چھےٚ۔ آرِ گاڈ۔

آرِ گرزُن :- سُہ شور یُس تیز پکوٕنہٕ آرِ کہٕ پانہٕ ستی گرٕھان چھُ۔ تیٚتھ شور یتھ تیز پکوٕنہٕ آرِ ستی گرٕھ۔

آرِ وَر :- [<س: آوَرَ+ پارَ]۔ ا۔ آرِ کی پأٹھی ہوٗل ہوٗل تہٕ سوُرے کینٛہہ ڈٔہِتھ نیوٗن۔ ۲۔ اَپارِ یپور۔ ہُمہٕ أنٛدٕ پٮ۪ٹھٕ یتھ أنٛدس تام۔

آرِ وَل :- اکہِ قسمُک شُس لیوٗ دُر گولاب (یُس پانٕی کھسان چھُ)۔

آرِ وَلہٕ پوٗش گرٕھن :- لیڈرُن، لیڈرِ ری پھیرُن۔ (بیہ ستی فِکرِ ستی)۔

آرِ وَل گرٕھنی :- خوفہٕ یا صحت خراب گرٕھنہٕ کٔنی زردی پھیرِنی۔

آرِ ووٗنی :- آرُک آب۔ یُس پونی آرِ پٮ۪ٹھ أنی ز۔

آرٕہی :- اَکھ ہی ذاتھ یوس آرَن نکھہٕ کھسان چھےٚ۔ اکھ قسمُک پوش۔

آرٕ ۳:- زہٕٹھ لِتر۔

آرٕ پور:- [<س: آوارہ + پارہ]۔ اکھ اَنٛد پٔٹھ بیٚیس اَندس تام۔ آرٕ وَر۔ اَپارٕ یپور۔ سورٕے۔ ژھنہٕ ورأے۔

آرٕتھی :- [ن۔ مؤل: آرٕتھی <ہ: آڑھتی] دٕلال۔ یُس باپارِہن نِش مال تُلہٕ تہٕ باقیٖن کِنہٕ کرِ۔

آرٕچ:- محراب دارڈاٹھ۔

آرٕچھ:- [م۔مؤل: آرچھ <س: آرَکشنٕ] پٔجرٕ نہٕ نمبر یا ٹیپہٕ نمبر یوسہٕ چھٔتھ پکوٗس روزِ۔ کھٔڑ۔

آرٕدُن:- [ن۔مؤل: آردَن <س: آرادھن]۔
ا۔ پۆزا کرٕنی۔ توتا کرٕنی۔ گون گیوٚنی۔
۲۔ رَژرٕدُن۔ ۳۔ لولہٕ بیٚڑھ ژھٔٹِہ بٔتِہ کڈُن۔

آرِگب = اَڈگب:- [ن۔مؤل: آرٕگب]۔ یٖنہٕ ہٕنٛز کسر۔ یٖنہٕ پٔنٛس یا ووٚنہٕ نٔس اَندر کھٔر۔

آرٕم، آرم:- [ن۔مؤل: آرم <س: آرامکہٕ] سبزی بیترِ ووٚپداوَن وول۔ ہاکہٕ وأربیترِ کماوَن وول۔ م: آرِمیٚنی۔

آرٕم گوگج:- اکھ قسمٕچ ووٚزج گوگجہٕ ذاتھ یوس عام گوگجہٕ کھوتہٕ میٹھ چھےٚ آسان۔

آرٕم وأر:- آرٕم باغ۔ سوٗ زمیٖن یٔتہٕ آرٕم سبزی آسَن ووٚپداوان۔

آرٕم ہَنٛد:- آرَم وارِ ہٕنٛز ہَنٛد۔ یہٕ ہَنٛد چھےٚ ہَنٛدِ ذأژو منٛز خاص تہٕ مزٕدار مانٕنہٕ یِوان۔ اَمہِ علاوٕ چھےٚ اَتھ بیٚیہٕ زٕ ذأژ تہٕ۔ م: مأدان ہَنٛد تہٕ کوٚہٕ ہَنٛد۔

آرٕم ہاکھ:- آرٕم وارِ ہُنٛد ہاکھ۔ ہاکہٕ ذأژو منٛز چھُ یہٕ خاص ہاکھ مانٕنہٕ یِوان۔ اَمہِ علاوٕ چھےٚ ہاکس بیٚیہٕ ذأژ تہٕ۔ م: ہأنٛز ہاکھ، وارِ ہاکھ بیترِ۔

آرمیٚنہٕ کَڈٕ مٕج فقیٖرن دورٕس بانہٕ:- یہٕ چھِ تمہٕ وِزِ وَنان یِیلہٕ کانٛہہ کأم کرِتھ بیٚیا کھ روزِ بس پتے زِمےٚ تہٕ دِتہٕ اَمہِ منٛز کینٛژھا۔ (خاص کٔرِتھ یِیلہٕ نہٕ تَسٕ پانٛس برابٔری آسہِ)۔

آرٕوَن:- [م۔مؤل: آروَن <س: آرہ+ک: وُن] کُنہٕ پشجہٕ کنہٕ (گرٕٹہٕ کنہٕ، پٔھہرِ کنہٕ، پأترٕ بیترِ) پٔھہر بر دِنٕچ کأم۔ پٔھہرٕ ناوُن۔ پٔھری شاوُن۔

آرٕوُن۔ آرُن:- [مؤل: آرو <س: آرجتہٕ] گرٕٹہٕ تہٕ کھٔہرٕ نہٕ کِنٛی بیترِ پٔھہر بناوٕنی۔ پٔھری شاوُن۔

آرُن:- [ن۔مؤل: آرَن]۔ سُہ دوب یٔتھ منٛز ٹھانٛٹھُر قلاے کرنہٕ وِزِ ژِنہِ چھِ تھوان۔ ۲۔ ناوِ نمک گوٚو یٔتھ منٛز ہمہٕ تٕج چھِ تھوان۔

آروگی:- [ن۔مؤل: آروگی <س: آروگیہ]۔ اَدبر۔ ا ؤرآسُن۔ دادِ گہٕ رۆس آسُن۔

آرے موٗنجے تارے موٗنجے:- کِنٛدن بأتھ۔ اَکھ شُری گِنٛدُن یٔتھ منٛز شُری "آرے موٗنجے تار

موٚنجے" وَنان چھِ۔

آرتی = آرتھی:- [م۔مؤل: آرتی < س: آراترِکہَ]
آرادنا۔دَیہٕ سِندی گون گیوٚنی۔

آرٹ:- [ن۔مؤل: آرٹ < اَنٛگ: آرٹ (Art)]
فَن ،ہونَر۔کلا۔

آرٹِسٹ:- [ن۔مؤل: آرٹِسٹ < اَنٛگ: آرٹِسٹ (Artist)]۔فَن کار۔ہونَرمَنٛد۔کلاکار۔مُرٕ ژٕ گر۔مُصوّر۔گیوٚن وول بیترِ۔

آردَن:- [م۔مؤل: آردَن < س: آرادھنا] پۆزا۔
دَیہٕ سِندی گون گیوٚنی۔

آردَن کرٕنی:- پۆزا کرٕنی۔گون گیوٚنی۔

آرسَن پٹ:- [م۔مؤل: آرسَن پٹ]۔کابہٕ تأن۔
سونٕرسُنٛد اَکھ سامانہٕ۔

آریہ:- [ن۔مؤل: آریہ < س: آریہ]۔ا۔اَکھ قوم یُس ہُندوستانس منٛز آباد سپُد۔ ۲۔ اُصیل۔
تھَدِ پایک۔ووتَم۔

آریہ سماج:- ہیٚنٛد بن ہُنٛد اَکھ فِرقہٕ یٚمیُک بأنی
سوامی دیانٛد سرسوٗتی اوس۔

آزاد:- [مؤل: آزاد < ف: آزاد < ژنٛد: آ + زاتہ =
س: جاتہَ]۔سُہ یُس پتھ نہ بیٚیہٕ سُنٛد دَباو آسہِ۔
یُس نہ بیٚیہٕ سِندِس اَتھَس منٛز آسہِ۔یلہٕ۔کأنٛسہِ
تل نہٕ۔

آزأدی:- [م۔مؤل: آزأدی < ف: آزأدی]۔

ا۔غولأمی نِشہِ موکجار۔نجاتھ۔خود موختأری۔
۲۔یلہٕ آسُن۔

آزار:- [ن۔مؤل: آزار < ف: آزار]۔ا۔پژسنگ
دود۔ ۲۔تکلیف یِذا۔ووکھ دود۔روٗگ۔

آزدَرشُن (آدِدَرشُن):- کأری یٚتس گیوٚس منٛز بُتھ
وُچھُن ،ہیٚنٛد بن ہُنٛد اَکھ رَسِم۔

آزرتھ، مازرتھ کرٕنی:- پُژھس مازرتھ کرٕنی۔

آژار:- [ن۔مؤل: آژار < س: آچار] ضأبطہٕ پالُن۔
نیمہٕ موٗجوٗب پکُن۔

آژأری:- [ن۔مؤل: آژأری < س: آچاریہَ]۔
ا۔آژارٕ وول۔یُس رَژھہ رَژھہ آژارس پتھ
پکان آسہِ۔ ۲۔گور۔ ۳۔سُہ برٛہمُن یُس مورِ
سُنٛد دان رَٹہِ۔

آژمَن:- [ن۔مؤل: آژمَن < س: آچہ مَنہ]۔منٛز
اَتھس آبہٕ پیٚوٚنتادرمہٕ پُژھی رَٹُن تہٕ چَوٗن۔

آژھنُن ،آژھہ وُن:- [ن۔مؤل: آژھہ < س:
آشرٕیہٕ ؟؟]۔کانٛہہ چیز بیترِ آزماوُنہٕ خأطرٕ
گوڈنیچہِ لٹہِ استیمال کرُن۔کترٕوِس بأنس پانہٕ
بیترِ سٟتؠ کورٕ ژُلراوُن۔بانہٕ لاگُن ، ورتاوُن ،
اُڈراوُن۔م: آژھنٕی۔

آژھناوُن:- گوڈنیچہِ لٹہِ ورتاوُن۔گوڈنیچہِ پھِرٕ
استیمال منٛز انُن۔(بانہٕ بیترِ)۔

آس:- [مؤل: آس < س: اَس]۔ژٕ آس تہٕ۔ژٕ سپد

تہٕ ۔ ژٕبَن تہٕ ۔ م: سوٚکھی آس۔

آمَن :- [ن۔ موٗل: آس <س: اَس+ک: اَن]۔
ا۔ تم روزَن بروٚنٛہہ کُن ۔ ۲۔ دوٚ تم چھِ ۔

آمَن وول :- دیٛارٕ وول۔ ہارٕ وول۔ مالدار۔ یُس آمُن بُسن آسہِ ۔ بجا۔

آسہٕ :- (بروٚنٛہہ کُن) روزٕ۔ (بروٚنٛہہ کُن) بَنہٕ۔

آٲسوٗن :- سُہ یُس روزِ یا آسہِ۔ سُہ یُس لگاتار۔ کُنہِ خاص اَکِس حالژ منٛز روزِ۔ سُہ یُس باضابطہٕ وجود آسہِ۔

آمُن :- [<س: آس، (ویدِک)]۔ بُٹھ۔ روزُن۔

آمُن بُسُن :- مال دَولتھ۔

آمُن باسُن :- بٔلی باسُن زِکیٛنہٕ چُھ۔

آمُن چُھ ہیٚچھناوان نہٕ آمُن چُھ منٛدٕ چھاوان :- دیٛار آسنہٕ ستی چھےٚ اَتھ وتھ یوان، نبد ور آمُن چھےٚ کھجالتھ۔

آمُن گوعارق :- ہارٕ دیٛار چھِنہٕ ژوٗر روزان تمیک اَثر چھُ پٔتھے نَنان۔

آٲسم کولیا موصُم چھم :- یہ چھِ پنٕنہٕ زنانہٕ ہنٛز ساژگی مُتلق ہزلہ سان ونان۔

آمَن ا:- [ن۔ موٗل: آمَن <س: آسنہ]۔ ا۔ بیٚہنہٕ جاے۔ پتھر بیٚہنچ جاے پٔتھ۔ سوٚ پٕچ یا ستر نٛجہٕ فرٕد بیترٕ یتھ پٔتھ بہنٕ۔ ۲۔ مَنٛدُل پاٚ جامٕک سُہ حِصہٕ یُس منٛدٕلس نِشہِ آسان چھُ

۳۔ بیٚہنہٕ۔ ژٕنٛج

(یوگ) آمَن ۲:- ا۔ یوٗگ ساد نہٕ وِزِ بیٚہنک طٔریقہٕ۔ ۲۔ ہَٹھ یوٗگچ ورزِشہِ۔

آمَن پٕٹ :- پوٗزا یہٕ بیترٕ وِزِ بیٚہنک پلو۔

آسنہٕ دار :- ٹھوکردار۔ یۄتہٕ پٔٹھ آسہٕ۔

آسان ا:- [موٗل: آسان <ف: آسانٛ]۔ سہل۔ یہ نہٕ سَخ آسہِ۔ یہِ نہٕ مُشکِل آسہِ۔

آسان پاٚٹھی :- سہل پاٚٹھی، کُنہِ مُشکلہٕ وراٗے۔

آسایش :- سوکھ آرام۔ راحتھ۔

آٲسُر :- [ن۔ موٗل: آسُر <س: آسُر، آسُری] اَکہِ کُلیٛگ ناو یمیٚک بیٚول مَصالَس لگان چھُ۔ سَرشِٹھ کُل۔

آٲسری بیٚول :- آٲسری کُلیٛگ بیٚول۔ یہِ چھُ آنٛچارس بیترِ لگان۔ سَرشِٹھ۔

آٲسری موٗنٛڈ :- آٲسری کُلیٛگ موٗل (اَتھ چھِ مُہلامہٕ بناوان)۔

آسیب :- بوٗتھ پرٕتھ، ژھاے، جِن، تصرُف۔

آسیب زَد :- پرٕاہیہ لَد۔

آس پاس ا:- [<ف: پاس+آس۔ وَزنہٕ پرٕژھی]۔ لحاظہٕ۔ طرف۔

آس پاس ۲:- [<س: پارشوہ+آس۔ وَزنہٕ باپتھ] اَتی اورٕ یور۔ اَندی پکھی۔

آستان/آستانہٕ :- [ن۔ موٗل: آستان <ف:

آستان < ژنٛد: آ+ستان =س: ستھان]۔
ا۔ براٛنٛد، وُز۔ ۲۔ دَرویش سٕنٛز روزنٕچ جاے۔ زیارتھ۔

آسرٕ :- [ن۔ مؤل: آسَر < س: آشرٕیہٕ > ہ: آسرا]۔ ڈۄکھ۔ سُہ یُسٕنٛد ڈۄکھ آسہِ۔ مارتھ۔ سُہ یُسٕنٛد اَتھ کلَس پتٕھ آسہِ۔ چھۄپَن جاے۔

آسمان :- [ن۔ مؤل: آسمان < ف: آسمان < ژنٛد: اَشمن =س: اَشمن] نَب۔ آکاش۔

آسمان ہاوُن :- پتھَر پاوُن۔ تَل کرُن۔ ہار مانٕہ ناوُن۔ (خاص کٔرِتھ دَبہِ دَبہِ اَنٛدر)۔

آسمانہٕ وٕژھ بَلاے خانٕہ غٔریب کُجا است :- اور یور چھُ مُصیبتھ یِیٚ کٔسَس یوان۔ یوسٕہ بلاے سو بلاے چھےٚ اَنٛزِ منٛزِ غریبہٕ سے یوان۔

آش، آشا :- [م۔ مؤل: آش < س: آشا]۔ ووٚمید۔ سَتھ۔

آشاوَنٛد :- (آشاوَنٛت)۔ [س: آشاوَنتہَ]۔ یِمو آشا دٲرِتھ آسہِ۔ یِمن ووٚمید آسہِ۔

آشاوان :- یُس آشا دٲرِتھ آسہِ۔ یَس آشا آسہِ یَس ووٚمید آسہِ۔

آشہِ رَژھر :- آش نہٕ آسٕنٕچ حالتھ۔ آشہِ رٔوس آسُن۔ ووٚمید نہٕ آسٕنۍ۔ ناووٚمیدی۔ کٲنٛسہِ ہُنٛد ڈۄکھ نہٕ آسُن۔

آشہِ رٔوس :- یَس نہٕ کانٛہہ ووٚمید آسہِ یَس نہٕ کُنٛہ آش آسہِ۔

آشہِ گُل :- سُہ یَیمہِ سُنٛد ڈۄکھ آسہِ۔ یَسٕنٛز سَتھ آسہِ۔ م: آشہِ کُج۔

آشہِ وول :- یَس آش آسہِ۔ یَس ووٚمید آسہِ۔ یَس سَتھ آسہِ۔

آش بَرٕنۍ :- ووٚمید تھوٕنۍ۔ سَتھ روزٕنۍ۔

آش تھوٕنۍ :- ووٚمید روزٕنۍ۔ ووٚمید آسٕنۍ۔ آنٛچھ تھوٕنۍ۔ کٲنٛسہِ پتھ بۄروٗسہٕ کرُن۔ کٲنٛسہِ ہٕنٛز سَتھ آسٕنۍ۔

آش دارٕنۍ :- کٲنٛسہِ ہٕنٛز ووٚمید تھوٕنۍ۔ کٲنٛسہِ پتھ بۄروٗسہٕ کرُن۔

آش رٔوزٕنۍ مۄجوٗد :- ووٚمید پتھے چھےٚ زِنٛدگی دٔرِتھ۔ یوٚ تام آش چھےٚ توٚ تام چھُ دَم۔ ا۔ تہٕ دٔپِتھ گو، کُنہِ نَتہٕ کُنہِ دۄہہٕ سپد (کٲم سبد)۔
۲۔ (ورگہٕ) سُہ رٔوزِن مۄجوٗد۔ سُہ رٔوزن زِنٛدٕ۔ یُس آشہِ گُل چھُ۔

آش روزٕنۍ :- ووٚمید آسٕنۍ۔ برانٛتھ روزٕنۍ۔ آنٛچھ روزٕنۍ۔

آشنۍ، آشٕنۍ :- [م۔ مؤل: آشنۍ < س: آشرٕیہٕ]۔ کوٗلے۔ زَنانہٕ۔ خانٛدارٕنۍ۔ گرواٚجنۍ۔

آشہِ جو :- [ن۔ مؤل: آشہِ جو < ف: آشِ جو]۔ وُش کشابہٕ۔

آشرم :- [ن۔ مؤل: آشرم < س: آشرَمہ]۔ سادَن، گوساٚنین ہُنٛد ماٹھ، ٹھکانہٕ چھۄپَن جاے بیترِ۔

آشرٕر :- [ن۔ مؤل: آشرٕر < س: آشچریَہ]۔

تاجُب۔ حأرأنی۔

آشۂ رکرُن:- حأران سپدُن۔ حأران گژھن۔

آشۂ ری:- عجیب۔

آغاز:- [ن۔ مؤل: آغاز <ف: آغاز=س: آ+گاہ] گوڈ۔ شورُؤ۔

آغہٕ:- [ن۔ مؤل: آغ <تُرکی: آقا]۔ مأ لِکھ۔ زیٹھ۔ م: آغہٕ بابے۔

آغہٕ بوڈ پہرس، نوکر بوڈ وہرس:- آغہٕ چھُ تیتہٕ ہے کالس مأ لِکھ یتیس کالس گرِ آسہِ تہٕ باقے سأری ہے وقس چھُ نوکرٕ ے مأ لِکھ۔

آغہٕ کران نیتھر تہٕ پرزُن نہٕ مانان:- آغس چھُ خاندر تہٕ وہ پرچھس ٹھاکھ کران۔ بوڈ موہٹیوٗ چھُ خرچ کران تہٕ کانہہ ژوٗنژا دایا چھس ٹھاکھ کران، تہٕ دِیتھ گوئس نہٕ کانہہ تختیار آسہِ سُے چھُ تختیارٕ وأ لِس ٹھاکھ کران۔

آفتھ:- [م۔ مؤل: آفت <ف: آفت] بَلاے۔ تپأ لی۔ ژٔنڈ۔ مُصیبتھ۔

آفِس:- [ن۔ مؤل: آفِس <اَنگ: آفس (office) دفتر۔

آفتاب، آفتابہٕ:- [ن۔ مؤل: آفتاب <ف: آفتاب۔ آف+تاب۔ پہلوی، تاپ۔ ژند: تاپہ۔ س، تاپہ]۔ ۱۔ سِری یہ۔ رَو۔ ۲۔ تاپھ۔ گاش۔ ۳۔ اکہِ قسمِچ ترامونأر (اَتھ اَنِس مشہور

چھُ یہ لفظ ماد)۔

آفتابس (سِری یَس) ژوٗنگ ہاوُن:- زانن وأ لِس ہے ہچھناونہٕ یہُن۔ تَس کینہہ ہچھناونہٕ یہُن یَس سوٗرُے زانان آسہِ۔

آفتابُک اَڈ:- شکیل۔ سبٹھاہ حُسین۔ خوٗبصورت۔ مأرٕ مۆنٛد۔

آفتاب بالَس پیٹھ واتُن:- بُڈہٕ۔ کُنہِ مَرنَس نِزدیکھ آسُن۔ بُڈُن۔ م: آفتاب ووت یو بالس پیٹھ دوہ دِرلۆگ یووَہا بولو!

(وہاب حأجنی)

آفتاب پرست:- آفتابُچ پوٗزا کرن وول۔ آفتابس خودا زانن وول۔ سِری یَس پوٗزَن وول۔

آفتأبی۔ اَفتأبی:- اکہِ قسمِچ آتش بأزی۔

آفرین:- [ن۔ مؤل: آفرین <ف: آفرین۔ آ+ فرین۔ ژند: فرینہ=س: پرینہ] شاباش۔ مرحبا۔

آکار:- [ن۔ مؤل: آکار <س: آکارہ] رٕ پھ۔ بناوٹھ۔ گرٕنی۔ شکل۔

آکاش:- [ن۔ مؤل: آکاش <س: آکاشہَ] نَب۔ اَسمان۔ اَکھ توتھ۔ پانٛژ و توتھو منٛزٕ اَکھ توتھ (عَناصِر) یتھ شَنٛی وَنان چھِ۔ ۲۔ یُس کتھ تُلِتھ نیہ۔ سبٹھاہ گاٹُل۔ ذٔہین۔

آکاشہِ گتھ:- وُڈِتھ ہکُن۔ وُڈو کرنُک طاقتھ۔ وُڈ گژھن۔ وُڈِتھ گژھن۔

آکاشہِ کنٛگ :- اکھ تارکھ تٔندلہٕ ہُنٛد ناو۔

آکاشہِ وٲنی :- ۱۔ آکاش آواز۔ آواز یوس ہیٚری پکہِ۔ ہیرِم آواز۔ غٲبی آواز۔ ۲۔ آل اِنڈیا ریڈیوس چھِ آکاش وٲنی تہِ وَنان۔

آکاش آسُن :- تیز بوٗز وول آسُن۔ سیٹھاہ چالاکھ تہٕ گاٹُل یُس کتھ تُلتھ نیہ۔

آگٔر کرٕنی :- اوگٔرے تھوٗ گٔرے کٲم کرٕنی۔ لاپرواہی کرٕنی۔ بےٚ دِلی سان کٲم کرٕنی۔

آکرُن :- [ن۔ مؤل: آکر < س: آکاریہ+ک: اُن] کٲکرنک انٛمان راوُن۔ میجستھ کرنچ ہال مَشتی۔ سو دِلہٕ کٲم کرنک عازتھ نہٕ روزُن۔

آکسی جَن :- [ن۔ مؤل: آکسی جَن < انگ: آکسی جَن۔ (Oxygen) ہَوہَس اَند راکھ گیسک ناو۔ ہَوٕنک اکھ جُز یُس حیوانَن ہنٛدِ زِندٕ روزنہٕ باپتھ ضٔرؤری چھُ۔

آکھ ۱ :- [ن۔ مؤل: آکھ < س: آکارَ] چھوکھ بَلنہٕ پَتہٕ یُس نشانہٕ روزان چھُ۔ کُنہِ چیزُک پتھ کُن رؤ دمُت نشانہٕ۔

آکھَل :- آکھ وول۔ یَس یا یتھ آکھ آسہِ۔ سُہ یَس کُنہِ چھوکک نِشانہٕ آسہِ۔

آکھ ۲ :- [ن۔ مؤل: آکھ < س: آ+ک: کھ]۔ ۱۔ ژووتھ۔ ۲۔ تمن آدسہ۔

آکھر چوڑ :- [ن۔ مؤل: آکھر چوڑ] تلہِ وٲنی

وانٛک اکھ حِصہٕ۔

آگرپچھن۔ یا گرپچھن :- اکھ خیالی وُپھ وُن جاناوار۔ (لُکہٕ اَدَب)۔

آگم، (شاستر) :- [ن۔ مؤل: آگم < س: آگمہ] تنتر (شاستر) چہ مؤلہٕ کتابہٕ۔

آگہی :- [م۔ مؤل: آگہی < ف: آگہی] خبر دٲرِی۔ نیب۔ ژینہٕ ؤنی۔ زان۔ وٲقفیتھ۔

آگے :- [م۔ مؤل: آگے < ف: آگاہی۔ آگاہ+ی] پے پتہٕ۔ اِطلاع خبر۔ زان۔

آگاہ :- [مؤل: آگاہ < ف: آگاہ۔ پہلوی، ژند: آکاش=س: آکاشہ] غاٲنج زان۔ وٲقفیتھ۔

آگاہ موکل آسُن :- نظر مونٛجہ آسنی۔ غاٲنچ خبر آسنی۔ کانٛہہ غاٲنج کتھ بروٚنٹھے ژینہٕ نک حِس آسُن۔

آگہٕ راٹھ :- [م۔ مؤل: آگہٕ راٹھ]۔ اکھ راٹھ یُس ہُکلبن نال چھےٚ وَلان تہٕ چاروٲے چھِ کھوان۔

آگر :- [ن۔ مؤل: آگر < پراکرت: آگر۔ س: آکر] سوجاے ییٚتہِ پٹھہِ کینٛہہ نیرِ۔ م: کولہٕ ہُنٛد آگُر۔ تہٕ ییٚمہ پٹھہٕ کانٛہہ کتھ بیترٕ درٛاہ آسہِ۔ کتھِ ہُنٛد مؤل۔

آگرٕ گرزُن :- گوڑٕ پٹھے بوڈ آسُن۔ گوڑٕ پٹھے شوٗبہٕ دار آسُن۔ م: وتھ چھےٚ آگرے گرزان۔

آگ باگ :- [ن۔ مؤل: آگ باگ < س: بھاگہ+

وَزنہٕ باپتھ) : آگ] تارٕتم۔ اوگ بوگ

اَنداز۔ واروبستار۔

آگنیا:- [م۔ مۄل: آگنیا <ہ: آگنیا <س: آجنیا=ک: اَگنیا]اِجازتھ۔حُکم۔اَگنیا۔

آگنیا دِنی:- اِجازتھ دیٚن۔حُکم دیٚن۔ٹھاکھ ٹلُن۔

آگنیا کرٕنی:- حُکم کرُن۔

آلتھ:- [م۔ مۄل: آفت <پرٛاکرت: آرتیہ۔س: آراتر+کا]رُتنہٕ ژٲنگی جہِ کلہٕ پیٹھی آلوٗنہٕ۔ کانٛہہ چیز بیترِ کلس آلوٗن۔ (یِزتھ کرُن وِزِ، پۆزایہ وِزِ)۔

آلتھ کڈٕنی:- رُتنہٕ ژٲنگی جہِ کلہٕ پیٹھی آلوٗنہٕ۔کانٛہہ چیز (کانٛسہِ ہنٛدِس) کلس آلوٗن۔

آلو:- [نٕ۔ مۄل: آلو <س: آ+لَپ] ناد۔

آلو دیُن:- نادلایُن۔ بُلاوُن۔ کرٛکھ دِتھ پانس کُن پھرُن۔

آلوملو:- بُڑتہٕ صاف آواز۔ تھٔدِ ۂتہٕ کرٛکھ۔

آلو پلو:- کتھِ باتھ ہُند وبستار۔ دون ہمساین پانہٕ وٲنی کتھ باتھ آسٕنۍ۔

آلوٗنہٕ پلو:- پانہٕ وٲنی نہٕ کانٛہہ واٹھ یا تولُق آسُن۔

آلۍ زال پیٚون:- لوکٕٹۍ اُستھ گرٕ پتھ پیٚون لوکہٕ سے گرٕمتہٕ کھسُن۔

آلۍ کار:- سُہ یِسندِ ڈٕسی کینٛہہ ناکارٕ کام کرناونہٕ ییہِ۔ یِسندِ ڈٕسی بیٚے ہٕسزٕ کانگرِ دوکھرییِہ کرناونہٕ

۲۔پۆت پَچھارٕ۔واین وول۔

آلاٰیِش:- مِلاوٹھ۔رَل۔

آلِ رَسۄلؐ:- رسۄلہٕؐ سٕندی اَولاد۔ پیغمبرِ اسلامہٕؐ سٕندی اَولاد۔

آلہٕ اٖ:- [ن۔مۄل: آل <ف: آلہ <ع: آلة] آوزار۔

آلہٕ پھیُر:- بیٛول ؤوِتھ یا وونے دۄیمہٕ پَتھرٕ زمین واینۍ۔

آلہٕ کونڈُل ، آرٕ کونڈُل:- [ن۔مۄل: آلہٕ کونڈل <س: آور+کُنڈلہ]۔گول رِکھ یا گول نشانہٕ۔کانٛہہ ڈُلوم چیز بیترِ۔

آلوٗن اٖ:- [ن۔مۄل: آلو <ک: آلو <س: آر+یا،س: آلولہ+ک: اُن/آ+لوڈ] کانٛہہ چیز بیترِ کلہٕ پیٹھی نِژناوُن پھرناوُن۔ نرٕ واینہٕ (أنڈی أنڈی)۔

آلوٗن ۲:- [پرٛاکرت: آلاوُن <س: آلِنہ]۔ناوبال لائنۍ۔رٕوی گرٕی گرٕی کھورٕستی ناو بٹھس کُن ٹٔنۍ۔

آلِوتھ:- کانٛہہ چیز اَتھو ستی کلس أنڈی أنڈی پھروِتھ ؤندِتھ ترٛاوُن۔

آلِوتھ پإلِوتھ:- آلِوتھ والِوتھ۔ کانٛہہ چیز کلہٕ پیٹھی پھر ناٛوِتھ ؤندِتھ ترٛ وومُت۔گٔلی آلوٗنی۔ مائے ہاونہٕ باپتھ کلہٕ پیٹھی نَرٕ آلوٗنہٕ۔اکہِ قسمُک بلایہٕ لگُن ہیٚو۔

نَرٕ آلوٗنہٕ:- کانٛسہِ أنڈی أنڈی نَر پھرناونہٕ۔ؤندِتھ لگہٕ ٹک

اِشارٕ۔ لول ہاوُن۔ جان۔ پان پُشراوُن۔

آلُژھ ، آلوٗژھ ا:- کأم کوٗٹ کرنُس تہٕ ووشِہ یُن کاینا تُک عادتھ۔

آلِژی :- [مؤل: آلِژھی <س: آلسی] یَس آلُژ آسِہ۔ لُمتھ لُستھ کأم کرن وول۔ کایَن گشن وول۔ کامہٕ ژۄر۔

آلِژی بۄنی :- کھرٕ وگژھوُن وَتہِ اَکھ بۄنی۔

آلِژی لَد :- آلِژی لَد۔ آلِژ بَرِتھ۔ یَس سیٹھاہ آلُژ آسہِ یُس کایہِ کشہِ۔ آلِژی کھیوٗمُت۔

آلِژی مَر :- کھرٕ وَس نکھہِ اَکہِ جایہِ ہُند ناو، یوس آلِژِہن تہٕ کامہٕ ژۄرَن باپتھ اُس۔

آلُژھ ۲:- یہِ چھُ اَکھ رٕسم یتھ منز گنڈن گر بیترِ بوزَن والیِن نشہِ ہارِ سوٗ مبران چھَ۔

آلُژھ تُلُن :- گوٗن وأری سُنڈ یا گندن گرِ ہُند بوزَن والیِن نِشہِ گژھتھ بانہٕ اَتھس کیتھ ہتھ ہارِ سوٗ مبرِ نہٕ۔

آلوٗژھ ۲۔ آلِژھی :- [ن۔مؤل: آلُژھ <س: آلسی] کمزور۔ کمزۄری۔ کاینا تُک اَثر۔ کأہلی

آم :- [ن۔مؤل: آم]۔ بُم سپنہِ ہیوٗ اَکھ کیوٗم یُس اَندرَمَن منز آسان چھُ۔

آمہٕ بُٹھ :- اَندرَمَن ہُند سُہ حِصہٕ یتہِ آموجاے گژھ آسِہ۔

آمہٕ پھوکھ :- سُہ پھوکھ یُس آم آسنہٕ ستیٖ یِڈ کھسان یا آسان چھُ، یہِ چھُ ژری پأٹھی شُرہِن آسان۔

آمہٕ تَپ :- آمہٕ بخار۔ آموٕ ستیٖ کھوٗتمُت تپھ۔

آمہٕ ڈرینج :- وُٹھہ مٕٹھ آمن ہنز پھٹے۔

آمہٕ شأش :- سُہ پھرٕ کھیُس آم آسنہٕ کِنی کھسان چھُ۔

آمہٕ کرٕل :- (ورگہٕ) : زأوِیُل اِنسان یا شُر۔ کہہ وال ہیوٗ شُر۔

آمہٕ کیوٗم :- آم۔ بُمہٕ سپنہِ ہیوٗ اَکھ کیوٗم یُس اَندرَمَن منز آسان چھُ۔

آمہٕ لوٗژھ :- آمہٕ گیوٗڈ۔ اَکھ اَکھ رِکس ستیٖ اَکنہٕ وَلنہٕ آمتیٖ آم۔

آم ۲:- [ن۔مؤل: آم <س: آ+ک: م] مےٚ نِش آو۔ سُہ آو مےٚ نِش۔

آمد :- [ن۔مؤل: آمد <ف: آمد]۔ یہِ اورَے ییہٕ۔ یہِ اورَے وُزِ۔

آمد رفت :- [ن۔مؤل: آمدرفت <ف: آمدو رفت] یُن گژھُن۔

آمَن :- [م۔مؤل: آمَن <س: آمہٕ+ک: اَن] پھکھ۔ گانٛد، ہوٚزَن پھکھ۔ اوم آسِنہٕ مُشک۔

آمَن اَنیٖ :- ا۔ گانٛد ٹکنی۔ پھکھ اَنُن۔ ۲۔ سَخ لکہٕ تھوکہٕ ژارنہٕ۔

آمَن نہٕ اَنُن :- عامَس اندر نہٕ اَنُن کھٔٹِتھ تھوَن۔

آماد :- [مؤل: آماد <ف: آمادہ] رأضی۔ تیار (کینٛہہ کرنُس پتھ)۔

آمادٕ گرٛھن :- مانُن ۔ (کُنہِ کتھِ ،کامہِ بیترِ پٮ۪ٹھ) رأضی گرٛھن ۔تیار گرٛھن ۔

آمہٕ تاو :-[ن ۔مۆل : آمہٕ تاو < س : آمہَ+تاپہَ] دَزَن داغ ۔

آمہٕ دۆنٛد :-[ن ۔مۆل : آمہٕ دَنٛد < س : آمہٕ+دَنتہ] چھٕرٕ کٕٹھ ۔لوو کٕٹھ ۔

آہٕر کوٕکرِ پٮ۪تٕ گرٛھنہِ :- اَنٛد وأتتھ کأم بِگرٕنی بنیوٗمُت چیز اَتھِ گرٛھن ۔

آمہٕ نَے :-[م ۔مۆل : آمہٕ نَے < ک : آمن+اے] بِگرُن ۔خراب گرٛھن ۔کھیوٗن لایق نہٕ روزُن ۔ ہوٗژُن ووٗتھُن (کھٮ۪نہٕ چیزٕ س) کھٮ۪نہٕ چیزٕ س مُشِک وٗژھرٕ ۔

آمہٕ نُن :-[ن ۔مۆل : آمَن < ک : آمَن + اُن] ۔ ا ۔ژھٮ۪نتھ پٮ۪نہٕ ستٕ بُتھس رَنگ ڈلُن ۔لوسنہٕ ستٕ بُتھ سوسنُن ۔ ۲ ۔ہوٗژُن ،ہوٗژَن پھکھ ووٗتھُن ۔

آمٕنیگ ٹوٗٹ :- یُس ہوڈ آسہِ کران ۔ رِکھِ پٮ۪ٹھ لاگُن وول ۔

آمہٕ ہٕل ۔آمہٕ ہال = آمہٕ ہۆل :- مومنیار (سخ ترٕ بیترٕ لگنہٕ ستٕ) ترٕ ستٕ دَگ ووٗتھنہِ ۔سو دَگ بیترِ یوس شٮ۪ہن یا سبٕٹھاہ ترٛن پونی چٮ۪نہٕ ستٕ دَنٛدن کران چھےٚ ۔

آمہٕ ہٕل ہیٛنہِ سخ ترٕ ستٕ دگ ووٗتھنہِ ۔

آمُت :-[ن ۔مۆل : آمُت < س : آ+ک : اُمُت]

ا ۔کُنہِ جایہِ پٮ۪ٹھٕ ووتمُت ۔ ۲ ۔ترٕ دژامُت ۔ یَتھ تازٕ تازٕے کلہٕ یا ترآسہِ دژامُت ۔(بیٛول بیترِ) پاکہٕ دژامُت ۔تیار گومُت ۔

آمُن :-[ن ۔مۆل : آمُن < س : آمہَ+گنٛدَ] بیرٕ ستھر یا کپُر دَزنُک مُشِک ۔

آمُن اَنُن :- ا ۔سبٕٹھاہ لکہٕ ژارنہِ یتھ زِنار ووتھِ (وُچھو آمُن اَنٕنہٕ تہٕ) ۔ ۲ ۔ گاسہٕ کھیٛنہٕ کھیٛنہٕ ژٕمیٖن کھوٚرکرُن ۔

آمبر :-[ن ۔مۆل : آمبر < س : آمہَ+ک : یَر] اوم آسنٛج حالتھ ۔ پوٚپ نہٕ آسنٛج حالتھ نیٛولے آسنٛج حالتھ ۔

آمبن پٮ۪ن گنٛڈ گنٛڈ :- اَپرٕ ےواٹھ ۔تیٛتھ واٹھ یَتھ پٮ۪ٹھ نہٕ بوٚرٕ وٗسہٕ آسہِ ۔مُشکلی سان کُنہِ کتھِ اَنی ہٕر برأبری ۔کھانٛدرِکس سلسلس منٛز کتھِ کتھِ یٔ ژتہٕ طےٚ نہٕ وُنہِ کیٛنہہ گومُت ۔

آمدٔنی :-[م ۔مۆل : آمدٔنی < ف : آمدنی < آمدن] کمأیے ۔زی ۔

آم ڈام ۔آمب ڈامب :-(آنٛب ڈانٛب)[ن ۔مۆل : آم ڈام < ک : ڈامب < س : ڈمب+ک : آم (وَزنہٕ باپتھ) ناپَرہیز ۔سُکرےنہٕ کرٕنی ۔مِ بسُکرےنےٚ کرَکھ آم ڈام کرکھ بڈٕی

دودتہٕ بلکھ نہٕ زانٕہہ

(لل دید)

آم ڈام کرُن :- [مۄل: آم ڈَم کر] ۔ناپرہیزی
کرٕنۍ ۔ پرہیزس پتھ نہٕ روزُن ۔سکرے نہٕ
کرن ۔حیلہٕ بہانہٕ کرُن ۔ٹال مٹول کرُن ۔

آم کوٚٹھ :- [ن ۔مۄل: آم کوٚٹھ < س: آمہَ + گھٹہٕ]
ٹھیکھ پاٹھۍ پکُن یا قدم بیتر کڈُن نہٕ تگُن ۔
کوٚٹھۍ نہپکہٕ نَس دٕرٕنۍ ۔کوٚٹھۍ کمزور آسٕنۍ)
(گرٕ یرِیٚن)

آملُن :- [ن ۔مۄل: آمُل < س: آمہَ + لُن]لاوِ
پھکھ ۔ہوٚزن پھکھ ۔اوم آسنٕچ مُشک ووٚتھٕنۍ ۔
آمبر گرٕڑھن ۔

آن :- [م ۔مۄل: آن < س: آجنٛیا یا آگنیا] ۔بُجر ۔
تھزر ۔حُکم ۔یختیار ۔

آن مانٕنۍ :- کانٛسہِ ہُنٛد یختیار مانُن ۔ بیٚے یٚندِس
بجرس برونٛہہ کنہٕ پٔنٕنۍ ہا مانٕنۍ کلہٕ نوٚ مراوُن ۔

آن مانٕنۍ :- اَکھاہ کس یژتھ کرُن ۔اَکھا کی ہٕنٛز
کتھ مانٕنۍ ۔

آنٛنٛد :- [ن ۔مۄل: آنٛنٛد < س: آنٛنٛد]سبتھاہ سوکھ ۔
سوٚرۄر ۔

آنٛنٛدٕ سان :- مزٕ سان ۔فراغژ سان ۔

آنٛنٛد گن :- سوکھے سوکھے ۔سوکھلوٚپن ۔مِ: آنٛنٛدٕ
گنہٕ ٹاٹھ میانے ۔

آنٛنٛد بوٚگن :- سوکھ بوٚگن ۔مزٕ ژلن ۔مزٕ ژہن ۔

آنن فانن :- [< ع: آنًا فانًا] ۔ یکدم ۔ وُچھان
وُچھان ۔ بزٕ ژٕرٕس منٛز ۔

آنے :- [م ۔مۄل: آنے < آنیسَم] ۔پیاوسوزنٕچ
رٕتھ ۔نوشہِ کورِ ہنٛدِس پرٕسنس پتھ ہوٚکھ،
اوٚڈُر ۔نقدیتہٕ جنٛس تسنٛد مالین یا وارِ وسوزُن ۔

آنہٕ مانہٕ :- چھلہٕ چھانگر ۔

آنہِ مانہِ کرُن :- چھلہٕ چھانگرِ کرُن ۔ وَتہٕ نہ
لاگُن ۔ مِ: بتہٕ گرٕ ھنہٕ آنہٕ مانہٕ کرُن ۔

آنہِ راسے بانہِ راسے :- لبلہٕ وانٕنۍ ۔ وَچھِ ژیٹے ۔
وَدَن وان لاگُن ۔

آنہٕ ۱ :- [ن ۔مۄل: آن < ہ: آنہ] ۔اَکھ سِکہٕ ییمِیُک
قیمتھ پرانٕنۍ ژور پانٕسہٕ اوس ۔روپیہِ ہُنٛد شُراہیم
حِصہٕ ۔پوٚنٛڈ ۔

آنہٕ ۲ :- [ن ۔مۄل: آن < ع: آن] وِزٕ ۔ ویلہٕ ۔
گرٕ ۔ مِ: تمہٕ آنہٕ ۔

آنۍ :- [< س: آم] ۔اِوٕ ۔اِدٕ کیا ۔پوٚز ۔آنٛکار کرُن ۔

آنۍ آنۍ کرُن :- اِوٕ اِوٕ کرُن ۔آنٛکار آنٛکار کرُن ۔
(ہزلہٕ سان)

آنٛبرِ بانٛبرٕ :- ۲ [وَزنہٕ پٔژھی ۔ انٛب + س: بھرٕم]جَل
جَل ۔ژٹٕ ژٹٕ ۔چارٕ سان ۔

آنٛبرِ بانٛبرٕ چھانٛبرِ پینٕنۍ :- چھاٗر پینٕنۍ ۔چار اژُن ۔

آنٛبرِ بانٛبرِ کھیوٚن :- تھَپہٕ تھوسہٕ کھیوٚن ۔

آنٛپہٕ :- [ن ۔مۄل: آنٛپ < س: آپ]پھَل پھٔلۍ بیترٕ
ییم جاناوارٕ پنہٕ نبن بچَن آپران چھِ ۔

آنٛپہٕ دیُن :- لوکٹِس پَلالہِ کرُن - پرٛوٲرِش کرٕنۍ۔

آنٛپہٕ مُنگُن - آنٛپہٕ منگنہٕ :- ۱۔ جاناوار بچہِ سُنٛد تو ٹھ وٲہرِتھ کھبن مُنگُن۔ ۲۔ آن مانٛزۍ۔ ہار مانٛزۍ۔

آنٛپہٕ منگناوُن :- (کھبنہٕ چِنہٕ باپتھ) چھورِ چھورِ کرناوُن۔ (ورگہٕ پاٹھۍ) آن مانٛزۍ راوُن۔

آنٛپہٕ گرٛوٚھن :- پھالس تہٕ پھالہٕ مَرِ منٛز باگ میٖژ سمنٛز تہٕ الہِ بانٛنۍ وانٛیِس قانٛبل نہٕ روزٕنۍ۔

آپٕھرِ تھاپٕھرِ :- آنٛبرِ بانٛبرِ۔ تھاٲرسان۔ چھاٲرِسان۔ چاٟرسان۔

آتُم روز :- [م۔ مۄل: آتُم روز < س: آتٔرم + روگم < رُج] کھبنہٕ رۄگ، سو بیمانٛرۍ یتھ اندر بوچھِ تہٕ بوچھ لگہِ۔ (روز، گیہِ بیمانٛرۍ۔ آتُم گیہِ اَندرمَن ہنٛز، توٚکنۍ گو آتُم روز، اَندرمَن ہنٛز بیمانٛرۍ تہٕ)

آنتہٕ (أنتہٕ) :- [مۄل: آنتہٕ/ أنتہٕ < س: آنتہٕ]۔ تو ہ تمبلی۔ بےٚ صبر، بےٚ تاب۔

آنتہٕ گرٛوٚھن :- (بےٚ تابی کنۍ) تہٕ ژھانٛڈُن یہ تہٕ اُتھس منٛز یتھے ہیکہِ۔

آنٹھ وانٹھ :- [ن۔ مۄل: آنٹھ وانٹ] أندرم۔ بوس بیترِ۔

آنٹھ :- [ن۔ مۄل: آنٹ] کاہ وٹ، یہ چھہٕ ژٲرِ پاٹھۍ بیٚین لفظن ستۍ میلتھ بوان ونہٕ۔ م: آنٹھِ کھسُن۔ آنٹھِ یُن بیترِ۔

آنٹھِ کھسُن :- أچھ ٹٔلی یُن۔ کاہ وَچہٕ تل ٹھیکھ نیرُن۔ مَنٛس بہن۔ فکرِ کھسُن۔

آنٹھِ یُن :- فکرِ کھسُن۔ مَنٛس بہُن۔ أچھ ٹٔلی یُن۔ کاہ وَچہٕ تل ٹھیکھ نیرُن۔

آنٛچ، آنٛچھ :- [ن۔ مۄل: آنٛچ < ہ/ا: آنٛچ < س: ارچِس] بدلہٕ۔ اِنتقام۔ قِصاص۔

آنٛچ ہورُن :- بدلہٕ ہیُٚن۔ اِنتقام ہیُٚن۔ قِصاص ہیُٚن۔

آنٛچار :- [ن۔ مۄل: آنٛچار < ف: آچار] سُہ چیز بیترِ یتھ کھبنہٕ باپتھ ژوکہٕ آسہِ کھورمُت۔

آنٛچار برٕہُن :- ۱۔ خُمب کھارُن۔ ۲۔ کھبنہٕ باپتھ گُنہِ چیزس (مُجہِ، گوگجہِ گنٛڈس گازر بیترِ) ژوکہٕ کھارُن۔ ۳۔ (ہزلہٕ پاٹھۍ) پیٚوٹھس پٹھ کھیُٚن۔ کھےٚ تہٕ کھےٚ کرُن۔ ۴۔ أتی تھوُن۔ یٔژ کالس تُلتھ تھوُن۔

آنٛچار کھالُن :- اَکھ أکِس پٹھ سُتتھ برُن۔ ژیٚلتھ برُن۔ خُمبہٕ کھارُن۔

آنٛچار نوٹ :- سُہ نوٹ یتھ منٛز آنٛچار برٕنہٕ یِیہِ۔ آنٛچار برٕتھ نوٹ۔

آنٛچار نوٹ أکِس کھوٚت تہٕ بیٚیس ہوٚت :- یہ چھِ تتھ پٹھ وَنان ییٚلہِ سدتھ پانٛس تام آسنہٕ۔

آنٛچہِ مار :- [ن۔ مۄل: آنٛچہِ مار < ک: أنٛٹھ < س: اشٹِہ + س: مار] لوکٹ شُر۔ کمزور شُر۔ بیمار شُر۔

آں دَفتر گاوخورد :- سو کتھ موکلیہ۔ سُہ مامِلہٕ گو ختم۔

مُ: تم گورِ گیہِ دود کنتھ۔

آنحضرت:- [ن۔مؤل: آنحضرت <ف: آں+ع: حضرۃ] حضرتِ محمدؐ۔ پأغمبرِ اسلامؐ۔

آنکار:- [ن۔مؤل: آنکار <س: آم+کارَ] مانُن۔ اِوکرُن۔ اِدِ کنیاونُن۔ یقرار۔

آنکار کرُن:- مانُن۔ یقرار کرُن۔

آنگُن:- [ن۔مؤل: آنگن <س: آنگنہَ] لرِ بروٗنہہ کنج یا پتہِ کنج زمین۔

آو ا:- [ن۔مؤل: آو <س: آ+ک: و] سُہ ووت یوٚت۔ ییہِ جایہِ پیٹھ ووت۔

آوتھ پاوتھ:- یُن گژھُن۔ آمدرفت۔

آون جاون:- ینہٕ گژھنُک خرچہ۔ ییہِ ینس گژھنس لگہِ۔

آو آو:- کانٛسہِ ہٕندِ ینُک تون تون یا شوٗوے۔ ینُک پرتو۔

آوبیٹھ:- یُن تہٕ بہُن۔ یتھ بہُن۔ یُن گژھُن (آسُن)

آوجاو برابرے:- نفع نوقصان برابرے۔ نفع نوقصانُک نہٕ کانٛہہ پرواے۔ سوٚن ووگن نہٕ وُچھُن۔

آو جاو نہٕ بوزُن:- پتھ بروٗنٹھ نہٕ وُچھُن۔ کانٛہہ وایہِ نہٕ کرُن۔

آوگو:- ہیٚین ہُنٛد یُن گژھُن۔ پژھن وژھن ہُنٛد یُن گژھُن۔

آونہٕ اوڈ گونہٕ ڈوڈ:- وُنہِ سپُدنہٕ کہنی۔ وُنہ چھُنہٕ کیتھے۔

آو ۲:- [ن۔مؤل: آو] اکہِ قسمُک کچھ یُس دانٛبس

ووتلنٕے چھُنہٕ دِوان تہٕ نہٕ چھُ چارواین گاسہِ بدلہٕ لگان۔ اَو

آوٹھ:- [م۔مؤل: آمٹ <س: آوِشٹہَ]۔ آوُرُن، تھپھ گژھنی، رٹُن، تصرُف۔

آورد:- [ن۔مؤل: آورد <ف: آوَردَہ]۔ ۱۔ یوسہِ کتھ نہٕ أندرٕ وُزِ۔ ۲۔ (تنقیدس منٛز) زورٕ زارٕ بنوومُت شار بیترِ۔ مُ: آمد۔

آوَن:- ۱۔ ناوِ ہنٛدِ نمہٕ ژٔکھرِ ہُنٛد زوٚد یتھ رَز بیترِ چھِ گنڈان۔ ۲۔ ریڑِ یا ٹانگہٕ ہگُرک منٛزیم گولُر یتھ منٛز دُرٕ چھُ پھٔستھ آسان۔

آوارٕ:- [مؤلِ: آوار <ف: آوارہ]۔ دَربٔدری لَد۔ وَنہِ راوُل۔ پریشان حال۔ یُس ہُکھ وَتہ وَتہِ پھیران آسہِ۔

آوارٕ گرٕد:- [مؤل: آوارٕ گرٕد <ف: آوارہ+گرد]۔ دَربٔدری۔ دَربٔدری لد۔ وَنہِ راوُل۔ وَتہِ وَتہِ (بیکار) پھیرن وول۔

آوارٕ گردی:- دَربٔدری۔

آواز:- [م۔مؤل: آواز <ف: آواز <س: آوادیہَ یا آواچ]۔ ۱۔ صدا۔ کرٔکھ چکھ۔ ۲۔ ناد۔ آلو۔

آواگوٗن (آواگمن):- [ن۔مؤل: آواگوٗن <س: آگن+گمن۔ آوگمنہ]۔ ۱۔ یُن گژھُن۔ اَتہِ گتھ۔ یتہٕ گژھ۔ زیوٚن مرُن۔ اکہِ زنمہٕ پتہٕ بییس زنمس یُن۔ زنمہٕ زنمہٕ یُن۔ پونرزنم۔

آواہَن :- [ن۔مؤل: آواہَن <س: آواہَن] ناد لایُن۔ بُلاوُن۔ پانس نِش اَنُن (تمہ ساتہٕ یوان وَننہٕ یِیلہِ غایبہ پیٹھٕ کانہہ پانس نِش اَنُن آسہ۔

آوِژ اَر :- [م۔مؤل: آوِژار]۔ اَوکڈنچ ننبد۔ گوڈنچ ننبد۔ لِتہٕ ننبد۔

آوٕر :- [م۔مؤل: آوِژار]۔ ا۔ ہینہٕ یُن۔ گیر گرٕھن۔ مِ: تَس گیہِ آوٕر۔ ۲۔ سو یوسہٕ گیر آسہِ گآمٕژ، وَلنہٕ آسہِ آمٕژ، ہینہٕ آسہِ آمٕژ۔ ۳۔ کُنہِ کامہِ لُجمٕژ موکٕلنہٕ۔

آوٕر پاوٕر :- گتہٕ گیوٕر۔ کُنہِ منٛز ہینہٕ یُن۔ کلہٕ پھرٕنس نہٕ وار آسُن۔ ژلہٕ نَس نہٕ وَتھ روزٕنی۔ مِ: تَس چھےٚ آوٕر پاوٕر گآمٕژ کلہٕ پھرٕنس تہٕ چھُس نہٕ وار۔

آوٕر تہٕ واوٕر کرٕنی :- اکنہٕ تہٕ وَلنہٕ یُن۔

آوَرَن :- [م۔مؤل: آورَن <س: آورَن]۔ ا۔ گیرٕ۔ گیرٕ ترٛاوُن۔ وَلُن۔ ۲۔ اَڈرُن کُنہِ کامہِ لاگُن۔

آوٕرُن :- [ن۔مؤل: آوٕر <پرٛاکرت: آوٕر <س: آ + وِرٛکہ]۔ ا۔ سورٕے پانس تل تھوُن۔ موکُل نہٕ تھوُن۔ گیرس منٛز رٹُن۔ پننہٕ نِس تکیارس یا پننہٕ نِس اَتھس تل رٹُن۔ ۲۔ اَڈرُن۔ کُنہِ کامہِ لاگُن۔

آوٕریر :- [<س: آورِ + ک: -یر] مصروٗفی یتھ کُنہِ کامہِ منٛز لگتھ آسُن۔ پرٛتھ اَنٛد وَلنہٕ یُن۔

آوٕرٕنی :- [م۔مؤل: آورن <س: آور + ک: -انی]

ژھبتا۔

آورٕینہٕ بَل :- شُمشان۔ سو جاے یتہٕ موردَن زالان چھہِ۔

آورٕینہٕ موٗنڈ :- تم زٕنی موٗنڈی یم ژھبتایہ لاگان چھہِ۔

آوِسَن :- [م۔مؤل: آوِسَن <س: اَوسان]۔ وُسی پننہٕ چھہِ حالٕژ منٛز آسُن۔ تیٚتھ آسُن زِ کُنہِ تہٕ ساتہٕ ہیکہِ پتھر لایِنہٕ یتھ گذرٕیوٗ مُت آسُن۔

آوِسُن :- [ن۔مؤل: آوس <س: اَوسان]۔ وُسی پننس تیار آسُن۔ وبسرُن۔ ترٕھِ حالٕژ منٛز آسُن زِ کُنہِ تہٕ وِزٕ ہیکہِ وُسی پتھ۔

آوِلُن۔ آوُلُن :- [ن۔مؤل: آولُن <پرٛاکرت: آولنہ <س: آ + وَلنہٕ]۔ ا۔ آبہٕ چکر۔ وَسہٕ وِنس آبس منٛز کُنہِ جایہ گرٛاے کھبنہٕ ستی آب چکرس منٛز آسُن۔ ۲۔ نیل تہٕ تیل پھیرُن۔

آوٕلِنس منٛز ہینہٕ یُن :- (غمن تہٕ فِکرن منٛز) گیر گرٕھن۔ وَلنہٕ یُن۔ دولابس پھسُن یتہِ نیرُن کرٕ وُٹھ باسہ۔

آوٗر :- [ن۔مؤل: آور <پرٛاکرت: آور <س: آور] ا۔ کامہِ منٛز لوٗ گمُت۔ موکُل نہٕ۔ ۲۔ وَلنہٕ آمُت۔ گیوٗرمُت۔ ہینہٕ آمُت۔

آوٗر گرٕھن :- موکل نہٕ روزٕنی۔ کامہِ منٛز لگُن۔ کُنہِ منٛز ہینہٕ یُن۔ گیر گرٕھن۔

آویز :- [مؤل: آویز <ف: آویزہ] کانٛسہِ تل۔ کانٛسہِ پیٹھ یُت مُت۔ کانٛسہِ اَلوٗنٛد گومُت۔ مِ: سو چھا

کأنٛسہِ آویزٕ۔

آورِسؤس تہٕ پاورِسؤس:- تباہی۔ وأرأنی۔ ناش۔ (یہِ چھُ اَکھ وٕ ہو)۔

آہ ا:- اَکھا، کینٛژھا، کانٛہہ (یہِ چھُ اَکھ پۆت لۆگ)

م: گُراہ، ثُراہ، پیٛؤ ٹھاہ، رژھاہ بیترِ۔

آہ ۲:- [م۔ مؤل: آہ < س: اَہہ = ف: آہ]۔ وۄش۔ اِنٛہراے۔

آہِ سَر:- [ن۔ مؤل: آہِ سَر < ف: آہ + سَر = س: شِرَہ] دوکھ لَد سَند وۄش۔ بَد دُعا۔ وٕ ہو۔

آہ کڈُن:- وۄش ترٛاوُن۔

آہ و زأری:- [م۔ مؤل: آہ زأری < ف: آہ و زأری]۔ نالہ تہٕ فرٛی یاد۔ وَدَن باکہٕ۔

آہستہٕ:- لوتہٕ۔ وارٕ وارٕ۔ سۆت۔ سۆپ۔

آہم:- [مؤل: آہم < ک: آ + کھم < س: آ + ک: ہم < کھم] ژٕ آکھ مےٚ نِش۔ ژٕ آکھ میانہِ باپتھ۔

آہَم تہٕ اۄتھم کیاہِ یمہِ یَے تہٕ کھیاوِ ہم کیا:- یہِ چھِ تِمِس ژٕنِس متلق وَنان یَس رَٹنٕسے ہاٚل آسہِ تہٕ دِچھ آسبس نہٕ شیٖکھاکینٛہہ۔

آ یہ ہم:- ژٕ آیکھ مےٚ نِش۔ ژٕ آیکھ میانہِ باپتھ۔

آہَن:- [< س: آم] اَدٕ کیا، اَوٕ۔ یہِ چھُ بروٗنٛہہ لۆگ۔ م: آہَن با، آہَن سأبیترِ۔

آہَن با:- اَدٕ با۔ بوے زأنٛتھ کأنٛسہِ مَردَس آنٛکارٕ وِزِ وَننہٕ یوان۔ گُنہِ گُنہِ چھِ یَس برابر مَردَس تہٕ آشکارٕ پأٹھی وَنان۔ یہِ چھِ گُنہِ گُنہِ مُسلمان آشکارٕ پأٹھی زَنانَن تہٕ وَنان۔

آہَن ژٕنی:- اَدٕ ژٕنی۔ بیٛنہِ برابر زأنٛتھ یوان کأنٛسہِ آنٛکارٕ وِزِ وَننہٕ۔

آہَن حضٕ:- حضٕ چھُ حضرت لفظُک ژھۆٹ۔ اَوٕ جناب۔ اَوٕ حضرتھ۔ (یِزتہٕ سان آشکارٕ وِزِ مُسلمانَس وَنان)۔

آہَن دیٚدی:- آہن موج۔ پننہِ کھوتہٕ سبٹھاہ زِچھِ زَنانہِ گُنہِ کتھِ بیترِ پیٹھ آنکار کرنہٕ وِزِ وَنان۔

آہَن سأے:- اَدٕ سأے۔ پانس برابر تہٕ پننہِ کھوتہٕ زِٹھس یِزتہٕ سان گُنہِ پیٹھ آنکارٕ پأٹھی وَنان۔

آہن مہرا:- مَہر اچھُ مہاراج لفظُک ژھۆٹ۔ اَدٕ کیا مہرا۔ (یِزتہٕ سان آنکارٕ وِزِ بٹَس وَنان)۔

آہن مأج:- اَہن دیٚدی۔ پننہِ کھوتہٕ سبٹھاہ زِچھِ زنانہِ گُنہِ کتھِ بیترِ پیٹھ آشکار کرن وِزِ وَنان۔

آہنی:- اَدے۔ اَدٕ کہے۔ پانس ؤستھ، پانس برابر تہٕ تَس زَنانہٕ ستی تہٕ گُنہِ کتھِ پیٹھ آنکار کرنہٕ وِزِ وَنان یَس ستی سبٹھاہ پانٛیارآسہِ۔ مثلن ماجہِ ستی تہٕ۔

آہنو/اَہنو:- اَدا۔ اَدٕ کہو۔ پانس برابر تہٕ پننہِ کھوتہٕ ؤستھ مردَس یقرار کرنہٕ وِزِ وَنان۔ یِزتہٕ سان کأنٛسہِ زَنانہِ گُنہِ پیٹھ آنکار کرنہٕ وِزِ وَنان۔

آہَن داغ:- [< ف: آہَن = س: اَیَہ + ف: داغ =

پڑاکرت: داکھ] آبَس شیئیتر زِہنی کرُن یتھ بمارس وَیہِ وُن گژھہِ۔

آہار:-[ن۔مؤل: آہار<س: آہارَ] کھین۔ کھین چَن۔

آہار کرُن:- کھیوَن۔

آہوٗ:-[م۔مؤل: آہو<ف: آہو]۔روٗسی گٹ۔ ہرَن۔

آے ا:-[مؤل: آے<س: آ+ک:ے](تم) وأتی۔

آے ۲:- [م۔مؤل: آے <س: آیہَ]وأنُس زِندگی۔عُمر۔زہٹھ عُمر۔

آیہِ پیوَن:- زاتُھ واتُھ وُچھِتھ شُری سِنز وأنُسہِ ہُنٛد اَنٛد اِز لگاوُن۔

آیہِ دوٗر:- لسُن لایق۔ یَس سبٹھاہ وأنُس آسہِ۔ پوشہِ وُن

آیہِ زیُوٹھ:- یَس زہٹھ وأنُس آسہِ۔ یَس زہٹھ عُمر آسہِ۔ یُس واریاہ وأنُسہِ آسہِ۔

آیہِ سوٗت:- یَس زیُوٹھ آے آسہِ۔ یَس زہٹھ عُمر آسہِ۔ یُس واریاہ وأنُسہِ آسہِ۔ (یہِ چھُ یوان اٰہی کرنہٕ وِزِ وَنہٕ)۔

آیہِ سوو:- ا۔ یُس واریاہ وأنُسہِ آسہِ۔ یَس واریاہس کالس زِنٛدِ آسہِ روزُن۔ یَس زہٹھ وُہر آسہِ۔ یَس زیُوٹھ آے آسہِ۔ ۲۔ نبر روٗگ، روٗگہِ روٗس۔ اوٗرتہِ دوٗر۔

آیہِ گبو:- ہوَن گرِتھ پتھ گن روٗ دمُت گبو۔ دَپان چھِ یِہِ کلس مَتھنہٕ چھےٚ زہٹھ عُمر آسان۔

آیُر بَل، آیری بَل:- آے تہِ بَل وأنُس چھِ اَر برٕ دَر برٕ۔ (یہِ چھِ اٰہی بیتر کرنہٕ وِزِ وَنان، م: گرٕٛ ژرٕٛے آیری بَل)۔

آیُر دا:- [ن۔ مؤل: آیُر دا<س: آیُر دا= وأنُس دِوُن]۔ گَنٛڈِتھ وأنُس۔ عُمر (ذاتکہِ واتکہِ مؤہجوٗب)۔

آے کاپھُن:- زہٹھ عُمر منگٕنی سبٹھاہ وأنُس پَژھنی۔

آے لُبن:- وأنُس پڑاوِنی۔

آے ہُرُن:- وأنُس ہُرِنی۔ وأنُس زاٹھنی۔ (یہِ چھےٚ اٰہی تہِ)۔

(رُمہِ ریشُن) آے:- سبٹھاہ زہٹھ وأنُس۔

آیَس:- [س: آ+ک- یَس]۔ ا۔ بہِ وأژس۔ ۲۔ تَس آیہِ سو۔ وأژس (بروٗنہہ کُن)۔

آیَس تان:- (ن۔مؤل: آیَس تان<س: آیہِ+ سِتھان] کلچ تال۔

آیگھ:- [<س: آ+ک- یکھ] سو آیہِ تمن نِش۔ ژٕ وأژ کھمےٚ نِش۔

آیَنٛد:- [ن۔مؤل: آیَنٛد<ف: آیندہ] بروٗنہہ کالک۔ بروٗنہہ کُن۔ پِنہٕ وأرِس وَقتس منٛز۔

آیا:- [مؤل: آیا<ف: آیا] دِپو۔ خبر۔ ئلی کہِ۔ سَنا۔

آیہِ ا:- (آیت) [ن۔ مؤل: آیہِ <ع: آیۃ]۔ قرآنِ شریفُک پوٗر جملہٕ۔ وقفہٕ ہاوَنک نِشانہٕ۔

آیے کریم:- قرآنِ شریفُک پوٗر جُملہٕ۔

آیہِ ۲:- [ن: آیۂ]۔ (پانس) سِدِ۔ پنُنہٕ حسابہٕ

تھوومُت ۔ پنٕنہِ وارِ وبستارِ تھوٚومُت ۔ نِشانہٕ
مؤجوٗب ۔ نِشانہٕ ۔

آیہِ آیہِ بٲگرُن :- فرق کرٕنۍ ۔ راے کرٕنۍ ۔
توصُف ورتاوُن ۔ پنٕنہِ وَتہِ ہٕنٛد ہن بٲگرُن ۔

آیہِ دار :- وارُل ہتھۍ یار ۔ تیٚتھ ہتھۍ یار ییٚس
اَتھس اَندر ہیٚکہِ یِتھ ۔

آیہِ کرُن :- ا ۔ نشانہٕ کرُن ۔ پانَس سدٕ تھوٗن ۔
۲ ۔ پانَس کیٚت تھوٗن ۔

آیہِ گژ ایہِ ۔ آمادگی :- کینٛہہ کرنہٕ باپتھ تیاٚری تژھ حرکژ
ییٚموٚ سٟتۍ کینٛہہ کرنہٕ باپتھ کانٛسہِ ہنٛز آمادگی باسہِ ۔

آیہِ ناوُن :- سِہِ راوُن ۔ سیٚز راوُن ۔

آیہِ وَن :- آیہِ کرُنٛچ کام ۔

آیہِ وُچھُن :- نِشانہٕ وُچھُن ۔ وُچھُن زِ پانَس سیٚود
چھا ۔ یہِ وُچھُن زِ کمہِ حسابہٕ چھُ ۔

آیہِ وُن :- سیٚدِ سیٚود نِشانہٕ کرُن ۔ آیہِ کرُن ۔
پانَس کُن سیٚز راوُن ۔

آیہِ تَن :-[ن ۔ مؤل: آیہِ تَن > س: آیہِ تَن] ۔ پیٚش
کش ۔ پُشرِتھ (تھوٗن) کانٛسہِ کینٛہہ کرنَس
کیٚت یختیار دیُن ۔

آیہِ ٹھر ، اُٹھر ہن :- سو رَز یوسہ یٚپچہِ سٟتۍ داندَس
گردَنہِ تلۍ چھے رٕنٛڈنہِ یوان ۔ مِتہ رَڈ ۔
جوترٕ ۔ مِتلَر ۔

آیژار :-[ن ۔ مؤل: آیژار > ف: آویز + ک ۔ آر]
آویزٕ آسُن ۔ ماتحت آسُن ییٚ ہِنٛدِس اَتھس
تَل لوٗگمُت آسُن ۔

آیہِ وَم :-[> س: آ+ک: یہِ+وَم] توٚہۍ اُو مےٚ نِش ۔

آیرٕ :-[ن ۔ مؤل: آیرٕ > ک: آیہِ+اُر / > س: آبھیرٕ]
شِکاری ۔ نِشانہٕ باز ۔

آیر ہانٛز :- سُہ ہانٛز ییٚس شِکار تہِ آسہِ کران ۔ ییٚس گاڑ
تہٕ جاناوار بیترِ رٔٹِتھ گُذارٕ آسہِ کران ۔ وُٚسۍ پایہ
شِکٲری ذاتھ ۔

آیوٚت :-[ن ۔ مؤل: آیُت > س: آیُت] ۔ بیٚنٛس
تَل آسُن ۔ بیٚنٛس تَل روزُن ۔ بیٚنٛس تام آسُن ۔
ییٚ ہِنٛدِس یختیارَس تَل آسُن ۔ پرٲدٕ ہن ۔

پانہٕ آیوٚت :- سُہ ییٚس پانہٕ سے تام آسہِ ۔ ییٚس کینٛہہ
کرنَس منٛز آزاد آسہِ ۔ پانہٕ یختیاری ۔

آیوو :-[> س: آ+ک: یوو] ۔ سُہ واژوو یوٗر ۔

آیود :- [ن ۔ مؤل: آیود > س: آیدھ] ہتھۍ یار ۔
مارنٛک سامانہٕ ۔

آییے ، آییہِ :-[> س: اَ+ییے] ۔ تِم واژٲے ۔

أ

أبید ا :-[ن ۔ مؤل: أبید > س: اَ+بھیدہ] ۔ بیٚنٛز
رٕرژھر ، بیٚنبرنہٕ آسُن ۔ پانہٕ نیار ۔ وو پرٲزی نہٕ
بوزٕنۍ ۔

أبید ۲ :-[م ۔ مؤل: أبید > س: اَ+بھیدہ] تِمہٕ روپیہ

یمہٕ میکھلہِ مہراز سِنٛدِس بیکھیایہٕ تھالَس منٛز
ترٛاونہٕ چھےٚ یوان۔

أبِد تھال:-[<س: اَبھید+ستھالہٕ]۔ میکھلہِ مہراز
سُنٛد بیکھیایہٕ تھال یتھ منٛز سہٕ أبِد رٹان چھُ۔

أبِد ویلہٕ:-[<س: اَبھید+ویلا] أبِد ترٛاونچ وِز۔

أبِد ترٛاوٕنۍ:-میکھلہِ مہراز سِنٛدِس تھالس منٛز
روٗپیہٕ بیترِ ترٛاونہٕ۔

أبِ یأر۔ أبِ یأر:-[م۔مؤل: أبِ یار <ف+آب+
ک: یار] سخ رٔدٕ رٔدیہِ ہُنٛد وَق۔ سہٕ وَق
ییلہِ سخ رٔد رٔدے آسہِ۔

أبلَکھ:-[مؤل: أبلک]۔ سوی نہٕ کوٗرمُت۔ سوی نہٕ
گومُت (چار ووے تہٕ جاناوار بیترِ)۔ غاَر
موہذب۔ یَس نہٕ تہذیب آسہِ (اِنسان)۔

أپیل:-[م۔مؤل: أپیل <اَنگ، اپیل appeal]۔
ا۔ کُنہِ فأصلَس برخلاف عرضی (یوسہٕ فأصلہٕ
کرن وألِس کھوتہٕ تھٔدِس حاکِمَس دِنہٕ یوان
چھےٚ)۔ ۲۔ سہٕ کاغذ یَتھ پیٹھ یہِ عَرضی لیکھتھ
آسہِ۔ ۳۔ درخاس م: چنٛدٕ خاطرٕ أپیل کرٕنۍ۔

أتِ:-[<س: اَتر] أتھی جایہٕ (یوس نظرِ تلے آسہٕ)۔
أتِ نَس۔ أتہٕ تھے۔

أتِ وأرِ بچھِ نَے میانہِ أچھ مہٕ وُچھِ نَے:- یہِ
چھِ تیلہِ وَنان ییلہِ کانٛہہ کأنسہِ مَدد کرٕنہٕ بدل سختی
أندر ترٛاوِ۔ یہِ چھُ سدارا مِنس زنانہٕ گٹھس اندر

سرپھ ترٛاونس پیٹھ وَننہٕ آمُت۔

أتِ نَس، أتِ نِے:- أتہٕ تھے۔ أتھی، أتِ نَس۔
أتھی جایہِ۔ تتھی جایہٕ۔ یوسہٕ خبرٕ ے چھےٚ۔

أتھر:-[م۔مؤل: أتھر]۔ ا۔ اَکھ کیوٗم یُس مُنٛلی پکو
کھوان چھُ۔ ۲۔ سہٕ یُس کتھِ رَٹھِ رَٹھِ وأتتھ
آسہِ۔ پیوٗم۔ م: سہٕ چھُ أتھر۔

أتھر لگٕنۍ:- (مُنٛلس۔ پأٹس بیترِ) أتھرِ کیوٗم
لگُن۔ وَرگہٕ: دوتہٕ دوتہٕ گرٕڈھن۔ (زُوس)
پرٕ یُن گرٕڈھن۔

أتھر بُزٕ:- أتھرِ کھیوٗمُت۔ یتھ أتھر لگ مٕژ آسہٕ۔

أتھرِ کیوٗم:- أتھر۔ اَکھ کیوٗم یُس پلوٗن دوتہٕ
دوتہٕ چھُ کران۔

أتھر ٹکھ:- کُنہِ پلوس أتھرِ ستیٚ گومُت گوٚدبیترِ۔

أتھرِ لَد:- ا۔ یتھ أتھر لگ مٕژ آسہِ۔ یہِ أتھرِ
کھیوٗمُت آسہِ۔ ۲۔ (ورگہٕ پأٹھی) یُس
دٔنٛژھ دِوان آسہِ۔ اِپھری لَد۔

أتھی:- یُس یہِ چھُ تتھی۔ وُچھو "اَتھ" تہٕ۔

أٹ:-[م۔مؤل: اَٹ]۔ ا۔ گیڈ۔ ۲۔ سِترٕک یا
پیرٕک بیترِ بوڈ گیوڈ۔ ۳۔ ژوے۔

أٹ کرٕنۍ:- ژوے کرٕنۍ۔ یکہٕ وٹہٕ سِمتھ کأنسہِ
خلاف روزُن۔

أٹل کرٕنۍ:- اَٹہٕ واز سُنٛد کار کرُن، موزٕ رِواز نِیٚن۔

أڈِ أڈِ:-[مؤل: اَٹ <س: ہٹ]۔ کھر کھاو۔ جایہٕ

جایہ تہٕ ڈیشہ ڈیشہٕ ، پھرناوِی پھرناوِی (مَنٛدٕ چھاونہٕ باپتھ)۔

أڈ أڈ کڈُن :- (مَنٛد چھاونہٕ باپتھ کانٛہہ)۔ جایہ جایہٕ تہٕ ڈیشہٕ ڈیشہٕ پھرناوُن۔ کھر کھاو کرُن۔

أڈ أڈ نیرُن :- وَتہٕ وَتہٕ مَنٛدٕ چھاونہٕ یُن۔ بُتھ ہاوُن لایق نہٕ روزُن۔

أجی ٹَن :- [ن۔ مؤل: أجی ٹَن < اَنٛگ : ایڈجوٹنٹ (Adjutant)] نأیب۔ مددگار۔ ۲۔ فوجُک اَکھ افسریُس کرنألس تہٕ جرنألس بیترٕ مدد چھُ کران۔

أجدَر (أچھدَر) :- [ن۔ مؤل: أجدَر/أچھدَر < ف: اژدھا]۔ اَکھ قِسمُک، بۆڈ سَرُپھ یُس بڈٕبن بڈٕبن جانورن نال وَلان چھُ تہٕ نِنٛگلان چھُ۔ أجداہ۔

أچھ :- [م۔ مؤل < س: اَکشہٕ۔ پرٛاکرت: اَچ چھ]۔ وُچھنُک یٔنٛدرے۔ لوٚیہٕ (م: وُچھان وُچھان لوٚسم لوٚیے)]۔ (نُنٛدریوٚش)

چٔشمہٕ۔ جسمُک سُہ اَنٛگ یَمہٕ ستی وُچھان چھہٕ۔

أچھن اَنہٕ گوٚٹ گرٛھُن :- کہنہٕ نہٕ بوزنہٕ یُن۔

أچھن اوٚنٛگجہٕ ٹسنہٕ :- ٹٔلی ژُونی۔ یورٕ زیر زیر دِتھ کانٛہہ ہر پیٹھ واتناوُن۔

أچھن بوچھہٕ :- اَپز بوچھہٕ۔ مأل آسنے کینٛہہ کھینُک ہَوَس گرٛھُن۔ ٹٔلی ہَوَس گرٛھُن۔

أچھن بروٚنٛہہ کنہٕ نہٕ زرُون :- پأنس نِش نہٕ ژألُن۔ پأنس نِش نہٕ روزنہٕ دیُن۔ پأنس نِشہٕ دوٗر کرُن۔

أچھن پچہٕ :- سوٚن ووٚگُن نہٕ بوزنہٕ یُن۔ ژھوکھ۔ کاڈبن کھسُن۔ بیٚیہٕ سنٛدیٚن تکہٕ نہٕ خیال کرُن۔ أچھ پھیرِتھ گرٛھنہٕ۔

أچھن پچہٕ پھیُر :- أچھَن منز نہٕ آب روزُن۔ بلکل بَدلُن۔

أچھن پچہٕ پھیُر گرٛھُن :- لحاظہٕ نہٕ روزُن۔

أچھن پان کھارُن :- پان شِگہٕ ناوُن۔ ٹٔلی لۆکن ازروُن اَنُن۔

أچھن پٹ دِنی :- أچھَن تھوٚپ دیُن۔ کُنہ کتھہٕ أچھ ٹُونہ۔

أچھن پیٹھ کھسُن :- لُکن ہٕنٛزن نظرن منز شِکنُن۔ تیٚتھ کینٛہہ کرُن زِ لۆکن یِیہ ازروُن۔

أچھن پیٹھ کھالُن :- تیٚتھ نوٚن نیرُن یا نوٚن کڈُن یَمہٕ ستی پھٹِتھ نیرِ۔ ڈِشہ راوُن۔ شِگہٕ ناوُن۔

أچھن ترٛیش :- ہَوَس۔ لالچ۔

أچھن زوٗن لگنی :- أچھ لوسمٕژ ہِشہٕ باسنہٕ۔ (کانٛسہٕ پیارٕن پیارٕن) أچھن ہُنٛد گاش سوٚتُن۔ أچھ دَرس لگنہٕ۔ لِیہ لوسنہٕ۔

أچھن سکھ ژھنی :- وُچھو "أچھن کچھ ژھنُن" ۲۔ وُچھان وُچھان کانٛہہ چیز نیُن۔ ۳۔ مَنٛدٕ نِبن

ژۄرسپدنی۔

أچھن کچھ ژھنُن:- بروٚنہہ کنہٕ دوکھ دیُن۔ بیٚیس اَنیُو ژھنتھ کیٚنہہ کرُن۔

أچھن کرٛڈُن:- أچھن آب وسان روزُن یالگ یوان روزُنی۔ ہر ہمیشہٕ أچھ دوددروزُن۔ أچھن اوٚش وسان روزُن۔

أچھن کھسُن:- ژھوکھ آسُن۔ نشہٕ کھسُن۔

أچھن متھُن:- (کانٛہہ چیز) کم أستھ موٗلُل زانُن۔ غنیمتھ زانُن۔

أچھن منٛزنہٕ آب روزُن:- أچھن پیٚچھ پھیر گژھن۔ لحاظہٕ نہٕ روزُن۔

أچھن میٚژ پیٚنٛز:- دَفناونہٕ یُن۔ دۄ براونہٕ یُن۔ وُڈراونہٕ یُن۔

أچھن ہُنٛد گاش آسُن:- سبٹھاہ ٹوٹھ آسُن۔

أچھوکڈُن:- أچھن پیٚٹھ کھسُن۔

أچھو کھوربو ہاوُن:- (پرٛتھ رنگہٕ) اِشارٕ دیُن۔ ژینٛوُنی دِنی۔

أچھو کھوتہٕ تہٕ کوٚٹھی دۄر:- یُس یوٚت رِشتس منٛز نکھہٕ آسہٕ سُہ چھُ تیوٚت پیٚن۔

أچھو منٛزٕ پان کڈُن:- لوٗکن پیٚنٛز کھُر کرٕنی۔ دُشمنت موٗلی ہیوٚن۔

أچھن منٛز سورمہٕ کڈِتھ نیُن:- بروٚنہہ کنہٕ تہٕ پاٹھی کیٚنہہ ہیتھ ژلُن زنٛبرٕ تھوی نہٕ

أچھن پرٕد (ا) ٹور:- ا۔ أچھن ہُنٛد ٹھوٚر۔ ۲۔ أچھن بیوٚٹھمت زال۔

أچھ پیٚنٛز گژھنی:- (پرٛاران پرٛاران) أچھ دٕر لگنہٕ۔ مُدے گنٛڈِتھ روزُن۔ أچھن لأری مہٕ گژھنہٕ۔

أچھ پوٚر:- (ل۔م) أچھ برنہٕ یِنہٕ۔ أچھ گاش۔ (ورگہ) شُر بن گٹھن ہِنٛدی کنٛی شیٚہجار۔ یہٕ چھِ أہی پأٹھی وَنان۔ م: أچھ پوٚر روٗزِنے، گژھ ژٕے أچھ پوٚر۔

أچھ پوٚرتہٕ بلاے دۄر:- (یہٕ چھِ أہی پأٹھی ونان) رِزق بنہٕ نے سبٹھاہ تہٕ زوٗ روٗزی نے اوٚر۔

أچھ پیٚٹھ أچھ گژھنی:- نیٚنٛدرِ ژِ یِھ گژھنی۔ زول تنی۔

أچھ پیٚٹھ نہٕ مچھ ژرُونی:- گیٚنٛژ نہٕ یِنہٕ دِنی۔ کأنسہٕ پیٚٹھ نہٕ حرف یِنہٕ دیُن۔ کأنسہٕ ہُنٛد سبٹھاہ خیال تھوٚن۔

أچھ پرٛأنتھ:- أچھ ہُنٛد نیٚبرٕ یُم کوٚن۔

أچھ پھٹِہ نہٕ:- ا۔ دادِ ستی ٹوٚلی نبر پھٹِتھ نیرٕنی۔ أچھن لاے نیرٕنی۔ أچھ نیرنہٕ۔ ۲۔ پرٛاران أچھ لوسنہٕ۔

أچھ پھاٹونہٕ:- ا۔ أچھ کڈنہٕ۔ ۲۔ پرٛأری پرٛأری أچھ لوسناونہٕ۔

أچھ پھیری پھیری وُچھُن:- ا۔ بیٚیہ تہٕ بیٚیہ وُچھُن۔ ۲۔ آرٕ برٕ ژۆچشمو وُچھُن۔ ۳۔ حارأنی سان وُچھُن۔ حأران گٕژھتھ وُچھُن۔ ۴۔ (ورگہ

پأٹھی)ئِتھ سبزی ڈٕرے روزٕنی۔

أچھ پھورٕنی :- ۱۔ ٹارٕبن ہُند پھورُن۔ ٹارٕبن ہنٛز ووٹہٕ ووٹھ۔ ٹارٕبن ہُند ووکُن۔ ۲۔ فیل کرٕنچ نیتھ آسٕنی۔ پھٹیٹ سوچنی۔

أچھ پھوکھ :- أچھ ستی ہاوُن، أچھ ستی ژینہٕ وَن دِنی۔ ٹھاکھ کرنہٕ باپتھ أچھ ناٹھ باوٕنی۔

أچھ پھیرنہٕ :- لحاظہٕ راوُن۔ لحاظہٕ نہٕ روزُن، پڑانہٕ أچھ نہٕ روزنہٕ۔ أچھن منٛز نہٕ آب روزُن۔ (ورگہٕ) مَرُن۔ مَرُن وِزِ أچھ ژھوٕنہٕ۔

أچھ پھیُر :- أچھ پھیرنہٕ۔ پڑانہٕ أچھ روزنہٕ۔ لحاظہٕ ژھٕنُن (تھوٚد رُتبہٕ یا پأنسہٕ ٹوٗنک بنہٕ کنی)۔

أچھ پھیُر گژھُن :- لحاظہٕ راوُن۔ أچھن منٛز نہٕ آب روزُن۔

أچھ پھیوٚر :- (زہنہٕ پٹھ یا پتہٕ گومُت) ٹأرِس پٹھ داغ۔

أچھ ٹلی نہٕ یُن :- آنٹہٕ نہٕ گھسُن۔ ٹورنہٕ ووتلُن۔ فِکرِ نہٕ گھسُن۔

أچھ ٹلی یِوُن :- سُہ چیز ییتھ یُس آنٹہٕ کھسہٕ یا ییمہٕ ستی ٹوروو تلہٕ۔ سبٹھاہ۔

أچھ ٹلی یُن :- آنٹہٕ کھسُن۔ ٹورو وتلُن۔ ٹار کھسُن۔ سبٹھاہ باسُن۔

أچھ تووٕرنہٕ :- وٕیکھتی پأٹھی وُچھن۔ ہتھہٕ کنٛز ٹولی نبر کڈی کٔڈی وُچھن۔ یُتھ بیا کھوژِ۔ أچھو

ستی ہیم ہاوُن۔ أچھ ترکراونہٕ۔

أچھ ترٛوپرنہٕ :- أچھ وَٹنہٕ۔ أچھ بنٛد روزنہٕ۔ (خاص کرِتھ شُتلوستی)۔

أچھ تمبر :- أچھن گاش کانٛژ گژھُن۔ کاژ تمبر۔

أچھ تمبوٚر :- سُہ یَس تمبر آسُن۔ یَس نہٕ بوزنہٕ آسہِ یوان یَس نہٕ أچھن گاشے آسہِ۔

أچھ تمبنہٕ :- ۱۔ کانہہ چیز وُچھِتھ سٕخ لاچ گژھُن۔ ہوٚس بڈُن۔ بزٕمُن۔ تنبلُن۔ ۲۔ أزروُن یُن۔

أچھ ٹأرِی :- أچھن ہنٛدی نیٚبرِمی پردٕ۔

أچھ ٹٹہٕ وار (وَہار) :- [م۔ موٗل: أچھ ٹٹہٕ وار < پڑاکرت: اَچ چھَ < اَکشہٕ + پڑاکرت، ٹینٹا + س: وِسار] پوٚتُس پتھ أچھ ٹینٹہٕ گژھنہٕ۔

أچھ ٹٹہٕ وارس منٛز :- (ل۔م) أچھ ٹپٹہٕ منٛز۔ أکِس لحظس منٛز۔ أکِس ژِہس منٛز بلکل کم وقتس منٛز۔ أکِس بڑنزِس منٛز۔ وُچھان وُچھان۔

أچھ ٹینٹھ :- ۱۔ زِپھ۔ زول۔ ۲۔ أچھ ستی ہاوُن۔ أچھ ناٹھ۔ ۳۔ سبٹھاہ کم کال۔

أچھ ٹوٕنی :- ۱۔ أچھ وٕٹنی۔ گوٚش دِیُن۔ تیُتھ باس دِیُن زَن نہٕ وُچھے۔ نظر انداز کرُن۔ ۲۔ مَرُن۔

أچھ ٹھیُر :- أچھ دژ امُت پھٹُل۔ أچھ پھٹہٕ لاے۔

أچھ دَرَس لگنہٕ :- ۱۔ أچھ رٕوٗژِتھ گژھنہٕ (خاص کرِتھ مَرنہٕ وِزِ)۔ أکی ہے طرفس کُن وُچھان روزُن۔ مُدٕے گنٛڈِتھ روزُن۔ أچھن نہٕ ٹٹہٕ

وَہار گژھن۔ یِتھہ حالژ منز آسن یتھ منز أچھ وٕہری تھپے روزَن۔ ۲۔ کأنسہِ پژاران پژاران دَتہ وُچھان روزُن۔

أچھ دَرٕ:- أچھن ہنز یِتھہ حالتھ یتھ منز نہ تِمن ٹِٹہِ وَہار تہِ سِپد یا کُنہ طرفس پھیر۔ (یِتھہٕ کُنۍ مَرنہ وِزِ یاوُ تار بیترٕ ینہ وِزِ گژھان چھُ)۔

أچھ دَرٕ لگنہِ:- أچھ رٕوٚزِتھ گژھنہِ (خاص کُرتھ مَرن وِزِ) مَدٕ ے گٔنڈِتھ روزُن۔ یِتھہ حالژ منز آسُن یِتھ منز أچھ وٕہری تھپے روزَن۔

أچھ دأدی پٹ:- دواپٹ یا کپر لاٹھ یُس أچھ دأدِس منز أچھن گنڈنہ ییہِ۔

أچھ دأدی لد:- یُس أچھ دوو آسہِ۔

أچھ دأدی لد ہِندی پأٹھی (ژھانڈن):- (ل۔م) تُمۍ ہِندی پأٹھی یُس أچھ دود آسہِ۔ وَرگہِ: سُخ حاجتھ مَنٛدِ ہِندی پأٹھی (ژھانڈُن) تھیٚپہِ تھیٚپہِ (کانٛہہ یا کیٚنٛہہ) ژھارن۔

أچھ دِنۍ:- چشمہِ بَد۔ بیٚیس بدیترٕ ہتھ وُچھن۔ بیٚیس وُچھِتھ أزرُون یُن تہِ تَس پٹھ ناکارٕ اَثر تراوُن۔

أچھ دود:- سُہ دود یُس أچھ کرِ۔ أچھ ہُنٛد دود۔ أچھن ہنز بِمأری۔

أچھ راوٕرنہِ:- تیُٚتھ کیٚنٛہہ کرُن ییٚمہِ سٟتۍ دون منز دُشمنُت گژھِ۔ کانٛہہ اَتُر بیترِ کرُن ییٚمہِ سٟتۍ نہ پتہٕ أچھ ہٮ۪کن میلِتھ۔

أچھ راونہِ:- تیُٚتھ کیٚنٛہہ سپدُن ییٚمہِ سٟتۍ دون منز دُشمنُت گژھِ تہِ لحاظہِ ژھیٚنہِ۔ اَکھ أکِس نہ سمکھن لایق روزُن۔ تیُٚتھ ژھین گژھن یِتھ منز نہ أچھ ہٮ۪کن میلِتھ۔

أچھ راورِنہِ:- تیُٚتھ کیٚنٛہہ کرُن ییٚمہِ سٟتۍ دون منز دُشمنُت گژھِ۔ کانٛہہ اَتُر بیترِ کرُن ییٚمہِ سٟتۍ نہ پتہٕ أچھ ہٮ۪کن میلِتھ۔

أچھ ژٹنہِ:- لحاظہِ ژٹُن۔ کأنسہِ سٟتۍ راوُرُن۔

أچھ ژاربن گژھنہ:- أچھ ڈاربن گژھنہِ۔ أچھ کھوڈن گژھنہِ۔ أچھ وَسنہِ بُتھی کِنۍ۔ شُس گژھن۔ کمزور گژھن۔

أچھ ژأری:- أڈی جن ہِندی گرٕ یمن منز ٹوٚلی آسان چھِ۔ أچھ کھانکھر۔

أچھ ژمبوٚر:- چِپہِ أچھ کُرتھ۔ یُس کوکارِ پیٚنٛژٕ أچھ آسن

أچھ کٔڈ أچھ کٔڈ:- ژُونہِ وِزِ تِتھہٕ کُنۍ تووٕری تووٕری وُچھن زَنتہٕ اَکھ أکِس ٹوٚلی کٔڈِتھ نِن۔ ژکھ سان اَکھ أکِس بُتھ یُن۔

أچھ کٔڈنۍ:- أچھ کوٚرنۍ۔ کون کرُن۔ أچھ نشہِ کرُن۔

أچھ کأنۍ جان وَتھ کأنۍ:- تہِ دٕپتھ گوبا پارس منز گژھنہ کھوٗتھ کھوٗٹاے آسنۍ۔ لین دین گژھِ ٹھیکھ آسُن یِتھ اِنسان بیٚیہِ تہِ بروٗنٛہہ کُن پژتہ پیٚأرِتھ ہیٚکہِ۔

أچھ کأنۍ کرٕنۍ:- بَد ماملہِ لاگُن۔ لیکن دیٚنٛس منز

نہٕ سیوٗ دِپکُن۔

أچھ ِکٹُر:- تکلیف دِوُن أچھ اَندر ژامُت کانٛہہ چیز۔ سُہ چیز ییمہٕ ستی أچھن ڈَل ییہِ۔ ۲۔ تیچھ یا یسٕنز رِش آسہِ۔ یہِ کینژھا کھٕرِ۔

أچھ کوٗرنہٕ:- أچھ گوٗلی کڈِتھ نٕنی۔ أچھ کھانکھر و منٛزٕ أچھ موٗلہٕ کڈنہِ۔

أچھ کون:- ڈُیی بوزٕنی۔ ہیٚوٗ ے نہٕ پکُن۔ أکِس ژوٗ رِتہٕ بیٚیس کم دیُن۔

أچھ کون پچھ کون:- أچھ کون۔ ڈُیی بوزٕنی، ہیٚوٗ ے نہٕ پکُن۔ أکِس ژوٗ رِتہٕ بیٚیس کم دیُن۔

أچھن کون کرُن۔ أچھ کون پچھ کون کرُن:- تیٚتھ پکُن یتھ أکی سُنٛد خیال تھٔوِ زِتہٕ بیٚ سُنٛد پرواے کٔری زِنہٕ۔ (زَنتہٕ اَکِے أچھ چھے یا أکی طرفہٕ چھُ بوزنہٕ یوان)۔

أچھ کھونکھر:- أچھ ژوٗر۔ سو جاے یتھ منٛز أچھ گوٗل آسان چھُ۔

أچھ کیٚوٗن:- یَس اَنمہٕ أچھ آسَن۔ یَس مٕژری أچھ آسَن۔

أچھ گاش:- ۱۔ أچھن ہنٛز روشنی۔ أچھن ہُنٛد وُچھنُک طاقتھ۔ ۲۔ ٹوٹھ نیچوٗ۔ ٹوٹھ شُر۔

أچھ گاش دیُن:- پٔری زان دِنی۔ تألیم دِنی۔ لیکھہٕ پٔرٕ ہیچھناوُن۔

أچھ گوٗل:- ٹوٗل۔

أچھ لگنی:- ۱۔ أچھ وَٹنہٕ ینٛی۔ ۲۔ نیٚنٛدرِ زیٖٹھ گژھنی۔ زوٗل گژھنی۔ ۳۔ نظر لگنی۔

أچھ لاگے:- أچھو ستی اَکھ أکِس ڈانٛٹُن۔ سو ہَر یتھ منٛز زِیاد أچھو ستی ژوٗنہٕ ییہِ۔ دُشمنُت۔ شُترت۔

أچھ لال:- مونہٕ پھوٗل۔

أچھ لوسنہٕ:- (پٔژأری پٔژأری) أچھ تھکنہٕ۔ لِیہٕ لوسنہٕ۔

أچھ مَنگنہٕ:- ۱۔ گاش مَنگُن۔ ۲۔ أچھن بوچھِ۔

أچھ مچھ ٹوٗتھ:- سِر کرنے۔ رُت کرُت وُچھنے۔ أنی مأنی۔

أچھ میلنہٕ:- أچھ میُل گژھن۔ سمکھُن (کانٛسہِ)۔ وَرگہٕ: کانٛہہ ڈیٖشتھ تسُنٛد لحاظہٕ کرُن۔

أچھ میُل گژھن:- پانہٕ نیٖار (گژھن) ماے محبتھ (سپدُن)۔ أچھ میلنہٕ۔

أچھ ناٹھ:- أچھ ستی اِشارٕ۔ أچھ ستی ژینہٕ وَن۔

أچھ ناٹہٕ کرنہٕ:- ۱۔ أچھ ستی اِشارٕ کرُن۔ أچھ ستی ہاوُن۔ أچھ ستی ژینہٕ وَن دِنی۔ ۲۔ أچھو ستی ہاوُن زِمیٚ چھُ تہٕ ژٕ ے چھے نہٕ۔

أچھ نیٚگ:- یَس نچہ أچھ آسَن۔ یَس نہٕ أچھ وٕپچھ آسَن۔

أچھ وَٹنہٕ:- أچھ بنٛد کرنہٕ۔ أچھ ٹوٗنہٕ۔ (ورگہٕ) مرُن۔

أچھ وَژھر:- أچھ وَژھ آسنہٕ۔ أچھ نہٕ بنٛد آسنہٕ۔

أچھ وَژھ تہٕ گاشہِ رَژھہٕ:- یہِ چھُ اَکھ ووٗہو۔ تہٕ گوٗ أچھن نہٕ وَژھ أستھ تہٕ کینٛہہ دریٖنٹھ یُن۔ کاژِ تیمبر۔

أچھ ووٕ تلنٕ:- سیر گژھن۔ ٹوٗ رووہ تلُن۔

أچھ ویوٚٹھ :- یَس وَتچھِ أچھ آسَن۔ بجہِ ٹوجہِ گرِتھ۔

أچھ ہَر :- أچھ لڑاۓ۔ أچھو ستیٚ ژٕونی۔ اَکھ أکِس أچھ تووٕرنہٕ۔

أچھ ہُنٛد مونہِ پھوٚل آسُن :- سبٹھاہ ٹوٹھ آسُن۔

أچھ ینے آسنہِ :- (ہزلہ سان) لوکٕٹۍ آسُن۔ (کوٚتھبن) أچھ ینہِ۔ آلٕژی بُٹن۔ کاٹھی گرٛشھن۔

أچھ یوٗن :- کأنی۔ تیٚوٚت زِیتھ ٹور ووتلہِ۔ تُسلا گرٛشھ۔

أچھ یُن :- تسلا گرٛشھن۔ سیر گرٛشھن۔ ٹارٕ کھسُن۔

أچھر وال :- [ن۔ موٗل: أچھر وال <س: اَکشہِ+ ک: اَر+س: والہ] ۱۔ ٹاربن ہنٛدی وال۔ ۲۔ أچھر والس سوٗمب۔ سبٹھاہ کم۔ رَژھا۔ مویا

أچھر وال ٹوٚسی :- أچھر وال ٹسناوٕنی۔ بیہِ ژانُن۔ کھوژناوُن

أچھر والو ستیٚ تُلُن :- سبٹھاہ قدٕر کرٕنی ضایہ نہٕ گرٛشھنہٕ دیُن۔

أچھر والو ستیٚ گنٛڈی کڈٕنی :- کأنسہِ سخ یژتھ کرُن۔ سبٹھاہ لول برُن۔ سبٹھاہ پیالہِ بردأری کرٕنی۔ کأنسہِ پُترٕ تہٕ برٛونٛٹھی وُچھن۔

أچھر وال وٕسنی :- دادِ بیترٕ ستیٚ أچھر وال نیرتھ ژلٕنی۔

أچھل :- وُچھو ''أچھیتھ''

أچھوٗت :- (اوٚچھوٗت) (ل۔م) : یُس نہٕ چھونہٕ یِیہِ یَس ستیٚ نہٕ ووتھنہٕ بیٖہنہٕ ییہِ۔ تِمہ رأژہُنٛد

یَتھ چھُہ آسہِ آمُت دِنہٕ۔ ہرٕیجن۔

أدیٖب :- [موٗل: أدیٖب <ع: اَدیب تخلیق کرُن وول۔ لکھأری شأیر بیترٕ۔

أدی ہیوٚل :- [ن۔ موٗل: أدی ہیل <ہ: اَدھیلا <س: اَردھہ ہرنہ] دُمبری۔ دیلہِ۔

أڈِج :- [م۔ موٗل: أڈِج <س: بٔڈہٕ+ک: اِج] کرٛژِچ لوٚکٹ چھٔل۔ ماز ورأے جِسمُک اَکھ سخ حِصہِ۔ تمِیُک کانہہ ٹکرٕ۔

أڈی جن سوٗر کرُن :- سخ چوب دِنی۔ سخ لایُن۔

أڈی جن سوٗر گرٛشھن :- سخ تھکُن۔ ژھینیتھ پیوٚن۔

أڈی جہِ :- ۱۔ کرٛژِچہ چھلہِ۔ ۲۔ جسمُک نیال۔ ۳۔ یہ کأنسہِ مرتھ پتھ گُن آسہِ ترٛووُمت۔ م: تِمو کِنہِ مأرِس ماجہِ ہنٛزٕ أڈی جہِ تام۔

أڈی جہِ پنٛزٕل :- ۱۔ کرٛژ۔ ۲۔ یَس جِسمس پیٹھ سیٹھے کم ماز آسہِ۔ زأوُیل تہٕ زوٕرکنی لیٚوٚژ۔ یَس أڈجہِ کرٛژٕے یوت موژیوٗمت آسہِ۔ ہوٚکھمُت۔ م: تَس چھُنہ رتھ یا مازٕے کُنہِ پہوے بوٗزی تون أڈی جہِ پنٛزٕل۔

أڈی جہِ پھٕٹراونہٕ :- أڈی جہِ ژٹنہِ۔ سخ لایُن۔ سخ ماردیُن۔ مأری مأری پھیٖشٕنی کرٕنی۔

أڈی جہِ ترٛنگر :- ۱۔ أڈی جن ہنٛز رز۔ ۲۔ أڈی جہِ یاژ موژیوٗمت، أڈی جہِ کرٛژٕے یوت روٗدمُت۔ ہوٚکھمُت تہٕ لیٚوٚژ۔

أڈی جہِ کونو پچھے، پٔنٛن آم نہٕ کانٛہہ :- یہ کہاوَتھ
چھِ تمہِ وِزِ وَنان ییٚلہِ کانٛہہ پٔنٛن اَستھ کانٛسہِ
تارِ۔ تہٕ دٕپتھ گوبأزی چھےٚ پٔننے تران۔

أڈجہِ کرٕنٛز :- أڈی جَن ہُنٛد پنجرٕ۔ وَرگہٕ: بستٛھاہ کمزور،
لاغر۔ یَس کوٚنڈٕ ے یوت موژ یومُت آسہِ۔

أڈی جہِ کھونٛکھُر :- أڈی جَن ہَنٛد کرٕنٛز پوٚرٕ کرٕنٛژ چ
اَکھ بڈ أڈِج۔

أڈِنی گڈٕنی :- [م۔ مؤل: أڈِنی گڈِنی < س: گھٹنی +
پوٚت صدا، ک: أڈِنی] گرُک سامانہٕ۔ لوکُٹ
رِکھوبوٚڈ۔ گرویٹھ۔

أڈی :- ہوڈ (گری سِنٛز)۔

أڈیٹر :- [مؤل: أڈیٹَر < اَنگ: ایڈیٹر] شیرِ ژأر کرن
وول۔ ترتیب دِنہٕ وول (رسالس اخبارس
بیترِ) ایڈٹ کرن وول۔

أڈیٹوریَل :- [ن۔ مؤل: أڈیٹوریَل < اَنگ:
ایڈیٹوریل] سُہ مضموٗن یُس آڈیٹرٕ سٕنٛدِ طرفہٕ
(رِسالس، اخبارس بیترِ) چھپہٕ۔

أذِیت :- (أذِیتھ) مِ: مؤل: أذیت < ع: اَذیت]
تکلیف۔ دوکھ۔ یِذا۔ عذاب۔

أر۱ :- ہر وِزِ پرکرنٛچ یا بٕڑہ ٹلنٛچ آواز۔

أر۲ :- [م۔ مؤل: اَر < س: آرہ] اکہِ قسمٕچ زٕہٕٹھ لِتر
ییٚمہِ سٟتؠ کوٚٹُن پچہٕ چھِ بناوان۔

أر۳ :- [م۔ مؤل: اَر]۔ ا۔ ثوٚپتھ۔ [illegible] پچھل

آسہِ ؤژھمٕژ۔ ۲۔ دادِ گہٕ رٕژھ بُوچھو "اوٗر" تہٕ۔

أرِنی :- [< س: اَرُنہَ (پُشپہ]۔ اَکھ پوشہِ کُج یتھ لٟدرِ
رَنٛگہٕ پوش نیران چھِ۔

أرِ نہِ پوش :- [< س: اَرنیہ پُشپہ]۔ اَکھ لیدرِ
پوشہِ ذاتھ یوس أرِ نہِ پوشہِ گُجہِ پھولان چھےٚ۔

أرِ نہِ رَنگ :- أرِ نہِ پوشُک رَنگ۔ (یُس
لیٚو دُر آسان چھُ) لیٚو دُر رنگ۔ بسہٕ۔ خاص
کرِتھ بہار تہٕ ٹھیکھ صیحتس منٛز نہٕ آسنہٕ کِنہٕ یُس
لیدر یر پانس پھیران چھُ۔

أرِ اَچھر :- بولنٛچ تمہِ آواز ییٚمہِ أسہِ منٛز رؤٹ گژھنہٕ
رؤس زیوٚ ہنز تلہِ تژاوِ سٟتؠ کڈنہٕ ییٚن۔ سور۔
یمن ورأے چھنہٕ "أری اَچھر" وَزان یا بروٚنٛہہ
پکانٕ۔ مِ: ا، و، ی۔

أژدھا :- [ن۔ مؤل: أژدھا < ف: اَژدھا] أچھدر۔

أسِسٹنٛٹ :- (أشِشٹنٛٹ) [مؤل: أسِٹنٛٹ < اَنگ۔
اَسِسٹنٛٹ (Assistant) نأیب۔ افسرَس
سٟتؠ ییٚہ کانٛہہ ؤستہ افسر یا مددگار۔

أسیر :- [مؤل: أسیر < ع: اَسیر] قیدی۔ بأندی۔ بنٛد
تھوٚومُت۔ رٔٹنہٕ آمُت۔

أسیسَر :- [موکل: أسیسَر < اَنگ: ایسیسر (Assessor)
(یُس مدد کرنہٕ باپتھ) فوجدأری عدالتس منٛز لوٚکن
ہنٛد طرفہٕ ژأرِ ہتؠ کینٛہہ زٕٹھی۔

أسی ا :- [< س: اَسمہ] یہ تہٕ یمے سٟتؠ چھِ۔ سأنی۔

مے سان یم ییٚتِھ چھِ۔ بہ لفظُک جمع۔

أسی ٢:-[< ک: اَس < س: ہَس + ک۔ی] اَستھ۔
اَسُن ژھٔنتھ۔

أسی أسی ٢:-١۔ اَسان تہٕ اَسان۔ ٢۔ خوٚشی سان۔
گِنْدان گِنْدان۔

أسی أسی گرُس گرٕژھن۔ أسی أسی نیلہِ گرٕژھنہٕ۔

أسی أسی ہلی کانہِ پھٹنہٕ:- واریاہس کالس
اَسُن۔ سخ اَسُن۔

أسترٕکہٕ:-[م۔مؤل: أسترٕک < س: اَستھ] أڈی جہ تہٕ
سۄرٕ بیترٕیُس مور دِزالنہٕ پَتہٕ پتھ کُن روزان چھُ۔

أشپر:-[ن۔مؤل: أشپر] اکہ وَن پوشُک ناو۔

أش لیش:-[م۔مؤل: أش لیش < س: اشلیشہ]
اَکھ نچھتُر۔ (جوتشُک اَکھ لفظ)۔

أشُج:- کشیر ہٕندِ اکِہ گامُک ناو۔

أصیل:-[مؤل: أصیل < ع: اَصیل] خاندأنی۔
ذأژل۔ بڈ گرٕزامُت۔ شریف۔

أصیلن لار:- شریفن چھِ مُصیبتھ پتے آسان۔

أطلاس:-[ن۔مؤل: أطلاس < ع: اَطلس] اَکھ
مؤلُل کپر۔

أرکتھ کُن:- أرکِس طرفس کُن۔ أرکِس اَنْدس کُن۔
اَنْدکُن۔ وُچھو "اَکھ" لفظس تل تہٕ۔

أرکِس أچھ سورمہٕ أرکِس أچھ نِلہٕ تھوتھ:-
١۔ دون منٛز فرٕق گنٛزرٕنی۔ ٢۔ زِ نظر کرنہٕ۔
٣۔ زِ أچھ (کرنہٕ)۔ وُچھو اکھ لفظس تل تہٕ۔

أکھمہٕ ژاپنہٕ:- زَسمہٕ زاپنہٕ۔ ژکھ ژاپنی۔ أنْدری
أنْدری پھوشنی۔

أگن:-[ن۔مؤل: اَگن < س: اَگنہٕ]۔ ہوَن
(یا پوٗزا) کرنہٕ باپتھ زالنہٕ آمُت نار۔

أرلش:-[م۔مؤل: أرلش < س: آتسی] اَکھ کُل تہٕ
تمیُک بیۄل۔ اَمہِ کِس بیٚأرلس چھُ تیل یوان کڈنہٕ۔

ألی شہٕ پرٛأج:- چھوٚمبتھ ألی شہِ کانْڈ۔ ألی شہِ کرٛٹ۔

ألی شہِ پھَل:- چھوٚمبتھ چھأنتھ دڑامُت
ألی شہِ ہُنْد بیۄل۔

ألی شہِ تیل:- ألی شہِ منٛز کۄڈمُت تیل۔ ألی شہِ
تیل۔ سُہ تیل یُس ألی شہِ آسہِ کۄڈمُت۔

ألی شہِ کاٹھ:- ألی شہِ کانْڈ۔

ألی شہِ کانْڈ:- ألی شہِ کُلیُک کاٹھ۔

ألی شہِ کوٚش:- ألی شہِ بوٚس۔

ألی شہِ کرٛٹ:- نیُک نیُک کرِتھ ألی شہِ کانْڈ یُس
چارواین تہٕ کھیوٚن چھِ دِوان تہٕ بورس تہٕ چھِ
پراجہِ بَدل ترٛاوان۔

ألی شہِ کھَل:- تیل کڈِتھ ألی شہِ کشُک وۄر۔ ألی شہِ کھَج۔

ألی کھَج:- تیل کڈِتھ ألی شہِ کشُک وۄریُس پتہٕ
گُپن کھیوٚن چھِ دِوان۔

أرلش لاءگنز:- ژرٛٹ لاءگنز۔ اَگادِ گرٕژھن، تھٕپھے نہٕ
تُلنی لیتے روزُن۔

أ‌لِف :- [ن۔ مؤ‌ل: أ‌لف < ع: الف]۔ ا۔ عربی تہٕ فارسیک گوڈنیُک اَچھر 'ا'۔ ۲۔ تمہٕ ٹیپہٕ یمہٕ کأشر ٹوپہٕ کڈنہٕ چھےٚ یوان۔

أ‌لِف وائنۍ = أ‌لیف وائنۍ :- سخ وَدُن۔

أ‌لف بے :- [< م۔ مؤ‌ل: أ‌لِف لأ‌ل < ع: اَلف + لَیلَۃ]۔ ا۔ عربی زبأ‌نۍ ہنٛز اکھ مشہوٗر دٔ‌لیلہٕ کتاب ہُنٛد ناو۔ ۲۔ (ورگہٕ) زیٛٹھ داستان۔ دٔ‌لیل۔ زیٛٹھ زاپٔٹھ۔

أ‌لِف لأ‌ل وَئنۍ/ بوزناوٕنۍ :- پٔنٛنۍ دأ‌دۍ کانٛہہ بوزناوٕنۍ۔

أ‌لی فہٕ قَد :- تھوٚدز یا قد۔

أ‌لی یا اَلہِ :- اَکھ پوٚت لوٚگ یُس وَق ہاوان چھُ۔ مِ: تیٚلی۔ کیٚلی۔ ییٚلی یا تیٚلہِ، ییٚلہِ بیترِ۔

أ‌لی أ‌لی پان کھارُن :- وٕٹھنس کُن کرُن۔ سبٹھاہ ماز لدُن۔

أ‌لی أ‌لی مازلدُن :- سخ وٕٹھُن۔ أ‌لی أ‌لی پان کھارُن۔

أ‌لی تہٕ بٔلی تہِ :- پٔزِ تہِ تہٕ اَپٔزِ تہِ۔

أ‌لی تہٕ گلی اَئنۍ :- تنٛگ اَنُن۔ عأ‌جز أ‌نُن۔ اَتھ وَتھ نہٕ دِنۍ۔ رٕنہٕ أ‌نُن۔

أ‌لی ٹنگ :- ٹنگن ہُنٛد لوکُٹ قٕسم۔

أ‌لی عالم سٔلی عالم :- ییٚرِ لوٚکُک تہٕ پرٕ لوٚکُک ویٚژ۔ یہ دُنی یاتہٕ سُہ دُنیا۔ یورٕ چ تہٕ تورٕ آش۔ دوشوٕنۍ زُگتن ہنٛز وومید۔

أ‌لی یا بٔلی :- ییتھٕ تیتھٕ۔ اَکہِ رٔنٛگی نتہٕ بیٚیہٕ رٔنٛگی۔

أ‌لکہٕ :- [ن۔ مؤ‌ل: أ‌لک < س: اَلکہَ ؟]۔ سُر یہ ہنٛزِ شکلہِ کنِن لاگنُک اَکھ وَس۔

أ‌لکن :- اَکھ أ‌لکہٕ۔ دوٕیوٚ أ‌لکنو منٛزٕ اَکھ (وُچھِو، أ‌لکہٕ، تہِ)۔

أ‌لکہٕ ہوٚر :- أ‌لکہٕ جوٗری۔

أ‌میر :- [مؤ‌ل: أ‌میر < ع: اَمیر]۔ ا۔ دیٚارٕ وول۔ دُنۍ یا دار۔ راز۔ ۲۔ سردار۔ حأ‌کم۔

أ‌میرِ کبیر :- (ل۔ م) بوٚڈ أ‌میر۔ حضرتِ سید علی ہمدانیؒ سُنٛد لقب، یمن شاہِ ہمدان تہِ وَنان چھِ۔

أ‌میر المومنین :- مُسلمانن ہُنٛد خلیفہٕ، بادشاہ، سردار۔ یہ خطاب چھُ گوڈٕ حضرتِ عمر فاروقؓ دِنہٕ آمُت۔ (ف۔ آصفیہ)

أ‌مین :- (ن۔ مؤ‌ل: أ‌مین < ع: آمین]۔ ا۔ اَمانتھ دار۔ امانتس رٔچھ کرن وول۔

أ‌می :- یُس وَنہِ چھُ تٔمی۔ ییٚنٛز کتھ چھےٚ تٔمی۔

أ‌می راکدل :- سِرینگرٕ کہِ اَکہِ مشہوٗر کٔدلُک ناو یُس گوڈٕ أ‌میر خان جوان شیر ِنس زمانس منٛز بناونہٕ آو۔

أ‌نیکھ :- [مؤ‌ل: آنیک < س: اَنیکہَ]۔ سبٹھاہ۔ حدٕ زیادٕ۔ أ‌نتھہٕ رۄس۔

أ‌نبیا :- "نبی" لفظُک جمع۔ واریاہ نبی۔ واریاہ پأ‌غمبر۔

أ‌نٛجیر :- [ن۔ مؤ‌ل: أ‌نٛجیر < س: اَنٛجیر = ف: اَنٛجیر] اکھ میوٗک ناو یتھ دوددیٛۆ نیران چھُ۔

أنڈر :-[ن۔مؤل:أنڈر < س: اَنتر ہ]أندرم۔

أنڈرِ چھل :-أندرمن ہُند چھوکھ۔أندرم پھٹِتھ وڑامت۔

أنڈرِ وانٹھ :-أنٹہِ وانٹھ۔أندرم تہٕ ڈوٗمب بیترِ۔

أنڈرم :-[ن۔مؤل:أنڈرم < س: اَنترَم]أنڈر۔

أنڈرم کٹُن :-أندرم ٹکرِ۔أندرمُک کانٛہہ اَکھ حصہٕ۔

أنڈرم لوٗژھ :-أندرم گیوٗڈ۔تمن أندرمن ہُند گیوٗڈیم نبر آسن وڑامتی یا تم أندرم یم نچہ یڈ اَند رؤتھی متی آسن۔

أنڈرم پوٗژھر :-أندرم گیڈ۔وُچھو أندرم لوٗژھ تہٕ۔

أنڈرم نور :-أندرم کٹُن۔

أنڈرمن گرٛنڈ کرِنی :-کانٛسہِ ہنٛدِس مَنس سام ہیٚنی۔أندرمن شُمار ہیوٚن۔تٔژ گوگل تُژ کڈِنی۔

أنڈ :-[م۔مؤل:اَنڈ] کانٛلبِن ہُند اَکھ اوزار۔

أنز :-[ن۔مؤل:أنزس < س:ہَنسہ]۔تھز گردن گرِتھ اَکھ بٔڈ ذاتھ۔م:أنزِنی۔

(دارِ کنی) أنزاژُن :- تہٕ سپدُن تیٚلہ نہ وومیدے آسہِ۔اورے کینٛہہ تیار واتُن۔

أنزباو :-أنزَ نگہ ہُند پٔتھِم حصہٕ۔أنزران۔

أنزبوٗر، أنزبرَن :- أترِ ہنٛد اَژنچ وَتھ۔لبہٕ یا دوسہٕ منٛز تیہٕ جاے۔یپأری اِنسان ہیکہ أنزِ ہنٛدی پأٹھی کأر نومرتھ اَژِتھ۔باغس یا وارِلوگٹ بوٗڑ یپأری چاروأے ہیکن نہٕ اَژِتھ۔

أنزنہِ گردَن :-أنزنہِ ہنزِ ہِش ووٚگنی تہٕ نوزُک گردن۔زیٹھ تہٕ زأوِج گردَن۔

أنزنیرُن :- تہٕ سپدُن ییہٕ نہٕ بڑانتھ آسہِ۔غیبی برکتھ سپدِنی۔کمیے ژوٗرنیرُن۔

أنزوأر :-رٔنتھ رَس دار أنز ماز۔أنزژھٹہٕ رَس۔

أنزِم أنزِم :-[م۔مؤل: أنزِم < س: اَنتمہٕ]نوٗٹھس پتہٕ اَتھچ اوٗنگج۔(نوٗٹھس پتہٕ) اَتھچ سو اوٗنگج ییمہِ سٟتی کینٛہہ ہاوان چھِ۔

أنزرَن :- [م۔مؤل: أنزر < س: اَنتہ+ک: اَر] اَند واتناونچ کأم۔نِیاے کاسٕنچ کأم۔

أنزراوُن :-أنزرُن۔اَند واتناوُن۔نِیاے بیترِ موکلاوُن (فأصلہٕ دِتھ)۔

أنزرُن :-أنزراوُن۔اَند واتناوُن۔نِیاے بیترِ موکلاوُن (فأصلہٕ کرِتھ)۔

أنزروٗن :-تہٕ یہٕ أنزراوُن آسہِ۔تہٕ کینٛہہ ییتھ پیٹھ فأصلہٕ کرُن آسہِ۔

أنزیم منٛزیم :-[ن۔مؤل۔اَنزمنٛز < س:اَنتمہ+کارِہمہ] ا۔منٛزیم یور۔یُس اورِ یور شیچھ خبر اَنہِ۔۲۔منٛزی مہ درجُک۔

أنگیٹھی :-[م۔مؤل: أنگیٹھی < س:اَگنہِ+ستھ]۔اَکہِ خاص طریقُک تہٕ گرتٕک شیٖشتر وچوٗلہٕ ییتھ پیٹھ رَنان چھِ۔دَم چوٗلہٕ۔سِگری۔

أہر تھہر :-اَتھہ وَتھہٕ دِنی۔سیتھ۔تھوس۔رُکاوٹھ پاٗد

کرٕنۍ ۔ وسٕر اُوتھہ نہٕ کانٛہہ کام کرنہٕ دِنۍ ۔

أہرتھٕہر کرٕنۍ :- سیٹھ اَنٛز تھوس اَنٛز ۔ اَتھ وتھہ نہٕ دِنۍ ۔

أہلمر :- [ن ۔ مؤل : أہلمر < س : اَہلاد + مٔٹھ] ۔ (راج ترنگنی) سِری نگرٕ کِہ اَکہِ محلک ناو ۔ کینٛژن ہٕندی کٔنی چھُ یہِ اَہلیٛاپیہِ ہٕندِس ناوس پیٹھ اوسمُت مگر ''راج ترنگنی'' مُطابِق چھُ پزٕ ون لفظ ''اَہلادمٔٹھ'' ۔

أہرتہٕ کھہرکرٕنۍ :- ڈاڈ کرٕنۍ ۔ ثابت قدم روزُن ۔

أہوٗر ، اوٗہور :- [ن ۔ مؤل : اوٗہر] ۔ پھٔل موچھِ وُچھن زِکوتاہ ووتھِ ۔ فصلک اَنداز کرُن ۔ اوسط ۔

أہوٗر کڈُن :- رَے کڈُن ۔ اَوسط وُچھن ۔

أہوٗک ، اوٗہوک :- [ن ۔ مؤل : أہک < س : اَوش ٹُمبک] ۔ بۄنۍ مہِ گرٕٹہٕ ژٕکِہ ہنٛز مٔنزِم کٔج یتھ أندی أنٛدی پیٹھِم گرٕٹہٕ ژٕکٕج پھیران چھےٚ ۔

أہی رٕنڈ :- [م ۔ مؤل : أہی رنڈ] ۔ ہٕنٛس بونہٕ کنہِ سیٚنچ گوڈنچ أڈِج ۔

أہرٕ بَل :- کشیٖر ہنٛز اَکہِ جایہِ ہُند ناو یتہٕ سبٹھاہ تھزٕ پیٹھٕ پانٛژادرٕ وَسان چھےٚ ۔

أہرٕ :- ہأبتھ ۔ تھٕر ۔ بیم ۔ بیٚیہ ۔ خوف ۔ پأر ۔

أہرٕ بیٚہناوُن :- ہأبتھ تھوٗن ۔ ہیبت تھوٗن ۔ بیم تھوٗن ۔

أہرٕنُن :- [مؤل : أہر] ۔ ا ۔ ترٕہرُن ۔ گابرُن ۔ کھوژُن ۔ پھرٕیٹ گرٕژھن ۔ ۲ ۔ تنٛدُن (دادِ یا خوفہٕ بیترٕ ستی) ۔

أہرُن :- [ن ۔ مؤل : اَہر < ک : أہر + اُن] ۔ ا ۔ ترٕہرُن ۔ کھوژُن ۔ ترٕاس کھیوٗن ۔ ۲ ۔ گرنہٕ یُن ، وُٹھنہٕ یُن ، کھٕہر نہٕ کھسُن ۔

أہرکرٕنۍ :- کھوژٕناوُن ۔ مُنٛز بیٚہناوُن ۔ بےٚ ژھنُن ۔

أے :- [< ف : اے] ہے ۔ ہی ۔

أے زُوٕ یہِ خوش کری تہِ کر :- اَرزُوے چھُ پرٕتھ کینٛہہ بنٛتھ ہٕکان ۔ سورے چھُ أرِس زُوس تام ۔

أ

أبی :- [مؤل : أبی < ف : آبی] ۔ ا ۔ یتھ آب آسہِ ۔ آب دار ۔ تر ۔ سوٗزٕ مین یتھ دانہٕ آسہِ بووان ۔ ۲ ۔ آبس منٛز روزَن وول ۔ آبک ۔

أبی زٔمین :- ا ۔ داں زٔمین ۔ یتھ زٔمینس دانہٕ وَونہٕ ییہِ ۔ ۲ ۔ سگوٕ مٕژ زٔمین ۔

أبی گاٹھ :- [< ف : آبی + س : گھاٹہ] ۔ (ل ۔ م) کولہِ منٛزی گاٹھس پیٹھ واتناوُن ۔ سہَل پأٹھی ۔ ہوٕ ہٕروراَے ۔ طوالٕژروٕ ستےٚ ۔

أبی ہَتھ :- [م ۔ مؤل : أبی ہت < ف : آب + ع ۔ یت (م : ولدِیت)] ۔ أسس پوٗنۍ تہٕ پوٗنۍ یُن ۔ پاں أس یُن ۔ زٕلُن ۔

آبیانہٕ :- [ن ۔ مؤل : آبیانہ < ف : آبیانہ] ۔ سہ رقم یُس زٔمیٖندار آبپأشی باپتھ سرکارس کُن تاران

چھُ۔

اُڈِ ژۆٹ:- کانٛد رژۆٹ۔

اُتہٕ گج:-[م۔مۆل: اُتہٕ گج <س: آدِتیہ+گلہِ یا آدِتیہ+گہا؟]۔سِری نگرس پۆرۍ ہنٛز اکھ جایہِ ہُنٛد ناو، اتھ اُسی بڑۆ نہہ "آدِتیہ گُہا" ونان۔

ءاُتی، یاُتی:-[<س: اِیتہ] چھرا۔صِرف (تم یا یم)۔

اُت گاڈ:-[م۔مۆل: اُت گاڈ]۔اکھ سفید تہٕ لوٗکٹ گاڈٕ ذاتھ، یہِ چھےٚ لوٚکچن، لوٚکچن کوٗلن منٛز آسان۔

اُتھی کمر:- پَن یُس کأنی شال کارخانس منٛز قلمس تہٕ ڈولس چھُ رلاوان۔

اُٹج:-[م۔مۆل: اُٹج <پراکرت، اٹھ +ک۔اِج] آٹھِک مایہِ۔(یمہِ ستۍ واٹھ بیترِ دوان چھِ)۔

اُڈٕ پَن:-[ن۔مۆل: اُڈٕ پَن <س: اردھ+پرنہٕ] شرانہٕ پتھ بنٛد تھونہٕ خأطرٕ کمبرس۔ گنٛڈٕ نٹ پَن یا زاُوِج رز۔کمبرس گنٛڈٕ نٹ یونہِ پَن۔

اُڈٕ رز:-[م۔مۆل: اُڈٕ رز <پراکرت: اٹھ+س: رجُہ]۔گارِ وگرٕ (اَلمزی)۔

اُٹھ:-[مۆل: اُٹھ <س: اشٹہٕ]۔دوہِہ کم داہ۔اکہِ پیٹھی ستھ۔

اُٹھن دٕرۍ یَن پچھ وبتھ تہٕ شیٹھن دٕرۍ یَن پۆک سرٕ یہہ:- کأنسہِ ہنٛز خوش قسمتی متلق ونان۔

اُٹھٕ شیٹھ:-[<س: اشٹہ+شَشٹہِ] زانہہ کأنٛی، ازٕ نہٕ پگاہ۔گُنہِ دوہہ۔وُمرِ منٛز گُنہٕ لٹہٕ۔

اُٹھ بوگ:-(کنٛیگ اِٹھُیم حِصہٕ۔اِٹھُیم بوگ۔ یتھ اُٹھ حِصہٕ گژھن۔اُٹھن حِصن سۆنٛب۔

اُٹھٕ پۆل:-اُٹھن پلبن ہنٛدِ وَزنہٕ گۆب۔یتھ اُٹھ پَلہٕ نیرن۔اُٹھن پلبن ہُنٛد پأداوار۔ (اَکھ پَل=سیرُک پنٛژیم حِصہٕ)۔

اُٹھٕ ترٛۆک:-اُٹھن ترٛکن ہنٛدِ وَزنہٕ۔اُٹھن ترٛکنٛ ہنٛدِ وَزنُک۔سُہ بانہٕ بیترِ یتھ انا جکی اُٹھ ترٛکھ واتُن۔

اُٹھٕ رۆنٛگ:-یتھ اُٹھ رَنٛگ آسَن۔اُٹھ قسمہٕ۔

اُٹھٕ ریۆت:-۱۔اُٹھٕ موس۔۲۔اُٹھی رِیتٕ زامُت۔

اُٹھٕ زۆنٛگ:-۱۔یتھ یایس اُٹھی زنٛگہٕ آسَن۔ ۲۔ژۆٹر، تیز۔

اُٹھٕ شۆت:-۱۔سُہ پلو بیترِ یتھ پنہٕ چہ اُٹھ شتھ لرٕ آسَن۔۲۔یتھ اُٹھ شتھ روپیہ مول آسہِ۔

اُٹھٕ شیٹھکھ:-[<س: شَشٹھ+اَشٹکہ] راشٕ ٹھول۔راش نہٕ میلنٛی۔

اُٹھٕ کۆن:-یتھ اُٹھ کۆن آسَن۔

اُٹھٕ کۆنجل:-اُٹھٕ کۆن۔یتھ اُٹھ کۆن آسَن۔ یتھ اُٹھ طرَف آسَن۔

اُٹھٕ کھوٚر پتھ:-ترٛژٕ زمین یتھ دانکی اُٹھ کھٕرۍ نیرن۔

أٹھٕ کھور :- ا۔ سُہ بانہٕ بیترِ یَتھ منز أٹھ کھأرانا ج بیترِ واتہِ ۔ ۲۔ أٹھَن کھأرَن ہنٛدِ وَزنہٕ ۔

أٹھِ گن :- أٹھ لٹہٕ، أٹھِ پھرِ ۔ أٹھَن سوٚنب ۔

أٹھٕ لٕبل :- أٹھ لوٚب ۔ یَتھ أٹھ لَبہٕ آسَن ۔ یَتھ أٹھ طرَف آسَن ۔

أٹھٕ لوٚب :- یَتھ أٹھ لَبہٕ آسَن ۔ أٹھِ لٕبل یَتھ أٹھ طرَف آسَن

أٹھٕ لوٚر :- یَتھ أٹھ لرٕ آسَن ۔ یَتھ أٹھ وار آسَن (رز بیترِ) ۔

أٹھٕ نأ :- شاردا پأٹھٕ أٹھَن ہنٛزِ گرٕنزِ وَنان ۔

أٹھٕ وُہر :- (وأنٛسہِ کِنی) أٹھَن وٕریین ہنٛد ۔ (چیز بیترِ) یَتھ أٹھ وٕری گأمٕتۍ آسَن ۔

أٹھونی پہَرَن :- راتس کہو دوہَس ۔

أٹھَم :- [م ۔ مؤل: أٹھَم < س: اَشٹمی] ۔ پچھُک اِٹھُیم دوہ

أٹھِل :- [م ۔ مؤل: أٹھِل < س: اَشٹہِ + ک ۔ ل] کینٛہہ دَگہٕ نچ کُنی ۔ کاجہٕ وَٹھ ۔ یُنٛدرٕ موہلِچ کُنی ۔

أٹھِ تھمٛوب :- [ن ۔ مؤل: أٹھِ تھمَب < س: اَشٹہَ + ستمبھَ] ژٹ ۔ رٕنیومُت، ژھیٛونمُت تہٕ دَجہٕ لأ گِ لأ گِ پلو بیترِ ۔

أچھر :- [ن ۔ مؤل: أچھر < س: اَشکشہ + ک ۔ أر] ۔ ا۔ خط کڈنٕے گر ۔ ۲۔ تیار کرنٕے ییر ۔ کتہٕ نٕے تہٕ اُلسنٕے ییر ۔

أخر :- [مؤل: أخر < ع: آخر] ۔ پوٚتس ۔ پتہٕ ۔ پتو لاکن ۔

أخرزمانہٕ :- قیامتس نٕزدیکھ وَق ۔ یَتھ زمانس منز قیامتکۍ کیرن آسَن ۔

أخرشانٛد :- مَرنہٕ وِزِ شمالَس کُن شانٛد (کرُن) ۔

أخرشانٛد :- مَرنہٕ سَر ۔ مرنَس تیار ۔

أخرشانٛد پھرُن :- بیمار (یُس مَرنہٕ سَر آسہِ) شُمالَس کُن کلہٕ گرتھ ساوُن ۔ (ورگہٕ) کأنٛسہِ ہنٛدِ بچنٛچ وہ میدترٛ اونی ۔ کانٛہہ مرنہٕ سَر آسُن ۔

أخرَت (أخرَتھ) :- [ن ۔ مؤل: أخرت < ع: آخرت] ۔ عُقبا ۔ پرَلوٚکھ ۔ مرِتھ بیٛا کھ دُنیا ۔ تورُک عالَم ۔

أخرَت سَرُن (سورُن) :- عُقبا سورُن ۔ پرلوٚکھ سورن ۔ دوٚیم دُنیا پژاونہٕ خأطرٕ رٕژ کامہٕ کرنہٕ ۔

أخری :- [مؤل: أخری < ع: آخری] پتیم ۔ أنٛدیم ۔

أدیٖن :- [< س: اَدھین] ۔ کأنٛسہِ تَل ۔ آویز ۔ اَبیا گتھ ۔

أدر ۱ :- [م ۔ مؤل: أدر < س: آردرَکہَ] ۔ نیٚؤل ۔ أدرکھ ۔

أدر ۲ :- [م ۔ مؤل: أدر < س ۔ آرڈر] ۔ ا۔ أکہِ نکھیٚترُک ناو ۔ ۲۔ وأہراتھ ۔

أدٕ ۔ أدِتھ :- [مؤل: أدٕ < س: آدِ: آدِتہَ] ۔ یَنہٕ یا یَتھ کینٛہہ کال آسہِ گومُت ۔ م: سُہ چھُ أدٕ گومُت ۔

أدٕ پٕٹھ ۔ أدِ پٕٹھ :- أزٕ کینٛژٕ کالہٕ پٕٹھ ۔

أدی شُتُن :- أدِ پیٹھٕ - أزی کیٚنژٕ کالہ پیٹھٕ -

أدی نَن ، أدی نَس :- أدی بٲگی -

أدیُک :- یتھ أزی کینٛہہ کال آسہٕ گومُت - یتھ کہے کال آسہٕ گومُت -

أدرُن :- ژألُن - برداش کرُن - وتھرُن -

أدرِتھ ہیکُن :- (بار) ژألِتھ ہیکُن ، تُلِتھ ہیکُن ، وتھرِتھ ہیکُن -

أڈ :- [م - مۄل: آڈ] - لارِاتھٕ - اَلبانہٕ ہنٛز تھپھ - اَلبانہٕ ہُنٛد سُہ حِصہٕ یتھ داند وایِن وول تھپھ چھ کران -

أڈربأڈر :- [م - مۄل: أڈربأڈر < س: آردرٛہ + وَرٛنہٕ پُڑھی بأڈر] - اورُک یور مِلناوُن - وارٕ پأٹھی نہٕ مِلناوُن -

أڈرَن :- [م - مۄل: أڈر < س: آردرٛم > ک: أڈرَ + اَن] - ۱ - أڈربن چیزن ہنٛز مِلہٕ مِش - رَل کرُن - ۲ - گوڈ - آغاز (کُنہ کامہٕ ہُنٛد) -
۳ - تم چیز یاتہٕ ماد ییمیُک کانٛہہ چیز بنیومُت آسہٕ - مۄلہٕ تِلِچ بناوٹھ خصلتھ - خمیر -

أڈراوُن :- [ن - مۄل: أڈراو < س: آردرٛ + ک: اُن] - ۱ - أدربن چیزن ہنٛز مِلہٕ مِش - رَل کرُن - ۲ - گوڈ - آغاز

أڈرُن :- ۱ - أدرأوِتھ مانڈ دِنۍ - مِ: اوٹ اوس تھن گوڈٕ أڈرُن - ۲ - کینٛہہ کامہٕ ہیُوٚن - م:

پیٚژ کأم چھاا کی وِزِ أڈران -

أڈزأڈ :- [م - مۄل: أڈزأڈ] - ہوٕأری - وٕہوو - لیکہٕ تھوکہٕ -

أڈیُک :- [ن - مۄل: أڈِک < س: آردھ + کہٕ] - نصف فأیدِس پیٹھ چارووے بیٚیِس رَچھنہٕ خاطرٕ دیتھمُت -

أڈِکہٕ دِر :- أڈرکس پیٹھ دِنہٕ وول -

أڈِکس پیٹھ دیُن :- کوٕکر ، گاو ، تیٚوٗر ، گرٕ یا بیٚیِہ کانٛہہ چارووے نِصف پیٚہٕ باگیہٕ پیٹھ بیٚیِس رَچھُن دیُن -

أرا :- [ن - مۄل: أر < س: آرُ + کہٕ] اکھ موٗکُ ناو -

أرنج :- سُہ لوکٹ کُل یتھ أرنیران چھہٕ -

أر۲ :- [م - مۄل: أر < س: آر + کہٕ] اکہٕ قسمُک اوزار ییمہٕ ستی جِلدٕ گرتہٕ ژٕمری گنٛس تہٕ والس بیترٕ ترٛوٗپ چھہٕ دِوان - ژٕمری سُند سِرٕ - دَن گرِتھ سِرٕ -

أر۳ :- [م - مۄل: أر < س: آورِ] - وُلِتھ مُلِتھ آسُن (رَزِیا سَر پہ سِندی پأٹھی) - آرٕ -
۲ - گاسُک یا بیٚیِہ کنیُک وول (نٹِس بیترٕ تلہٕ تھوَنہٕ خاطرٕ) -

أرپأر :- تیٚتھ وَلنہٕ یُن یا گیرُن یتھنہٕ بیٚا کھ سہل پأٹھی ہیکِہ کینٛہہ گرِتھ - گیراو -

أرگرِتھ بہٕن :- اَلنہٕ وَلنہٕ یُن -

أر ۴ :-[م۔مؤل: آر] گُمہٕ ڈج، گُرِس پلَنس تلہٕ کنہِ ڈج آسان۔

أر ۵ :-سوئدُر دود۔ راتُک دودیُس ژوکیٛومُت یا خراب گومُت آسہِ۔

أرِژھ :-[م۔مؤل: أرِژ > س: اَرچہ] مورِدٕ ہِندی ناوی دوٚہدِش أرَس وٚرِ یَس بتہٕ تھوٚن۔

أری ژٕ برٛیٛہمُن :-سُہ برٛیٛہمُن یُس مورِدٕ ہِندِ ناوی بتہٕ کھیٚاوی زبن۔

أری ژٕ ٹوٗر :- أری ژٕ بتہٕ رَننُک بانہٕ۔

أری کَش :-[ن۔مؤل: أری کَش > س: آرَ+کرشہ= ف: کَش]۔ اَرکَش۔لِکر چیرَن وول۔

أرٕژَر :-[ن۔مؤل: أرٕژَر > س: آرتہٕ تا+ک: اَر] عاجزی۔پیٚومُت آسَن۔ دُکھی آسُن۔

ءأری زوے :-[م۔مؤل: أری زوٗ > ف: آرزو] کُنہِ باپتھ کرٕ یشُن۔

أری شِنی :-[م۔مؤل: أری شِن > س: اَرِشٕ+ٹہ] کأری شِنی۔واوپیٚوٚن۔ مُصیبتھ یِن۔شاہمتھ۔

أرِکِنی تأری کٕٹھ :-فترتھ۔پھبنڈٕ پھیٚرٕ۔

أریم پأریم :-[ن۔مؤل: أرِم پأرِم > س: اَوارہ+ پارہ+ک۔یُم]۔ ا۔ وٕول۔ شوٗل۔ آٹھ پاٹھ۔ اوٗژ کاشُرٕ تہٕ اوٗڈ پأریم۔ ۲۔ چھلہٕ چھانگرِ۔(گرپرَن)۔

أریُو :-[ن۔مؤل: أرِو] اَلبہٕ پیٹھ گُن نَشس تَل تاکھُج

أزرَن :-[م۔مؤل: أزر] اَزرونہٕ ستی کأنسہِ ہنٛد بجر۔ گنزراوٚن۔ ازرونہٕ ستی مَنس منٛز کأنسہِ ہنٛز بجأیی پھرنچ کأم۔ دزنہٕ ستی کأنسہِ ہنٛدِ بجرٕچہٕ کتھٕ تلنٕچ کأم۔

أزرَن گأزرَن :-ا۔نہٕ زِ زونہٕ کٕنہٕ بٕلی کأنسہِ ہُنٛد بجر تہٕ بجأیی گٕنزرنچ کأم۔ ۳۔ بٕلی کأنسہِ ہنٛزن کتھن منٛز منٛزی ودُھن۔

أزرُن :-[ن۔مؤل: أزر]۔ اَزرونہٕ ستی کأنسہِ ہُنٛد رُت کرُٹ پھرُن۔

أزرن گأزرُن :-ا۔بٕلی کأنسہِ ہنٛدِ آسنٕچ بسہٕ نچ کتھٕ پھرنہٕ۔کأنسہِ ہُنٛد ازروٚن یُن۔ ۲۔ کأنسہِ ہنٛزن أکتھن منٛز بٕلی دخل دیٚن۔(گریرَن)۔

أزرُن تہٕ بأزرُن :-شُری کتیُک لانٛجٕ تہٕ تناز۔

أس اٖ :-[ن۔مؤل: أس > س: آسِیَہ] چونٹھ، بُتھیُک سُہ حِصہِ یُس أری کھبنہٕ چنہٕ یوان چھُ۔موکھ۔

أسس آب یُن :-أسس پوٚنی یُن۔کُنہِ چیزَس پیٹھ لوٚبُن۔ کانٛہہ چیز وُچھِتھ دِل تنبلُن (خاص کرِتھ کھبنہٕ باو)۔

أسس پوٚس کھارُن :-پھینہٕ کھارنہِ۔ خوش کبتھ تکٕنی۔

أسس پٕہنٛد دِنی :-ژھوپہ کرناوُن کتھ کرنس کامَن کرٕنی۔

أسس ترٛوٚپ دیٚن :-ا۔کتھ نہٕ کرنے دِنہٕ۔

۲۔ژھوپہٕ گرِتھ بِہُن۔

أَسَس دَزٕمُن کھُسُن :-سۄَل کھیٚنہٕ کھیٚنہٕ بُتھہٕ رَنٛگی یِنٛز۔سبزی کھیٚنہٕ کھیٚنہٕ تَمہ کھٔر گژھنہٕ۔

أَسَس کۄٹا ژویو اٰہی پاٹھا دزٕ ویو :-ییٚلہِ کانٛسہِ کینٛہہ واتہِ نو تییٚلہ چھُ سُہ پانٕے کام کڈان۔ژھریو اتھو چھُنہٕ کینٛہہ اَندان۔

أَسَس مَزٕ تہٕ یڈٕ دَزٕ دَزٕ :-تَتھ کھینہٕ چیٖزَس مُتلق وَنان یُس مَزٕ کِنی جان آسہِ تہٕ ستی کم آسہِ یا صحتس کیُت مُضر آسہِ۔

أَسَس مَنٛزٕ ے اتھہِ تھوُن :-کھوان تہٕ کھوان روزُن۔کھینہٕ کھیٚہ کرُن۔

أَسَس مَنٛز کتھہ شٕٹھنی :-خوفہٕ ستی نہٕ کتھ ہکُن وٕنِتھ۔

أسہٕ بَب، أس بَب :-۱۔(شُرِس) ژھوپہٕ کرناونہٕ باپتھ أَسَس مَنٛز مومہٕ۔۲۔أَسَس مَنٛز کانٛسہ نابد پھوٗل۔اپرٕ ے تَسلا۔

أسہٕ بَب نیٖرنی :-۱۔شُری سِنٛدِ أسہٕ مَنٛز مومہٕ نٮ۪بر نیٖرُن۔۲۔کانٛہہ چیٖز اَتھس مَنٛز یتھ اتھہِ تلہِ گژھُن۔

أسہٕ بۄڈ :-۱۔یَس بۄڈ تہٕ کھوٗل أس آسہِ۔ ۲۔گلہٕ کرَن وول۔گلہٕ بۄڈ۔زیادٕ تہٕ بڈٕ بڈٕ کتھہٕ کرن وول۔

أسہٕ بیٚہہ :-ژھوپہٕ گرِتھ روزُن۔کتھہٕ تہٕ کتھہٕ نہٕ کرنہٕ۔م:أسہٕ بیٚہہ چھے نا!۔

أسہٕ پوٚ :-کھینٛگ لالچ۔کھینہٕ سے کُن یوت آسُن۔کھیٚنہٕ تہٕ کھیٚنہٕ۔پانَس کنٕے یوت پوٚ۔

أسہٕ پھکھ۔أس پھکھ :-أسِچ بوے۔أسِچ بَد بو۔

أسہٕ زیٚو۔أس زیٚو :-أسہٕ مَنٛزٕچ زیٚو۔بکھ بکھ کرٕونی زیٚو۔بکواسی سِنٛز زیٚو۔

أسہٕ ژوٚٹ :-۱۔سُہ یُس وُٹھ، زیٚو یا أسک بیٚیہ کانٛہہ حصہٕ ژھییٚو نمت آسہِ۔سُہ یَس بَد صوٗرتھ أس آسہِ۔۲۔یَس نہٕ جان پاٹھی کتھ آسہِ پھوران۔

أسہٕ ژھیوٚن :-أس ژھیوٚن۔وُٹھہٕ ژوٚٹ۔یَس وُٹھ ژھینہٕ متی آسَن۔أسہٕ ژوٚٹ۔

أسہٕ کتھ :-سو کانٛہہ تہٕ کتھ یوس زیٚوِ پیٹھ آسہِ تہٕ گنہِ تہٕ وِزِ ضرور تھ موجوٗب وَننہٕ ییہ۔(گریرسن)۔

أسہٕ کڈُن :-زیٚوِ ستی وَنُن۔أندری نہٕ تھوُن۔

أسہٕ رَنٛگی آم کھارٕنی :-پریشان کرُن۔تھوس انٛنہِ پھنٛبہٕ پھیٖرٕ لارٕونی۔

أسہٕ مَنٛزٕ نار نیٖرُن :-ترٕٹھہ کتھ کرٕنی ییمہٕ ستی ترٕٹہٕ بُزُن ووتھہِ۔تیُتھ کینٛہہ وَنُن ییمہٕ ستی نار لگہِ۔

أسہٕ نچر۔أس نچر :-نٮ۪گ یا لوگُٹ أس آسُن۔ لوگُٹ أس آسِنٛچ حالتھ۔کتھَل نہٕ آسُن۔ ژھوٚپ آسُن۔

أسہٕ نٮ۪گ، أس نٮ۪گ :-یَس نٮ۪گ یا لوگُٹ أس آسہِ۔یُس کمے کتھ بیترٕ کران۔یُس نہٕ ژٕریٚتھ کرِ ژھوٚپ۔یُس نہٕ بکواسی آسہِ۔

أسہٕ نیٛور :- (گُپنَن) أسَس بَستہٕ ہیتھ نیرُن ۔ (گُپنَن ہنٛز) اَکھ أسہٕ بِمأری یتھ منٛز تِم أسَس بَستہٕ آسنہٕ رِکنٕ گاسہٕ ہیترِ کیتھ کُرتھ ہبکان چھِ ۔

أسہٕ ہَتھ :- أرِکس ہَتَس لۄکن ہنٛز زیو ہَتَس لۄکن ہنٛز کتھ ۔

أس پرٛاٹُن :- أسہٕ منٛزٕ تھَپہٕ نیُن ۔

أس تھۄپ دیُن :- ۱۔ (مأتمس اَندر) أرِکس زنانہِ ہُنٛد بییس زنانہِ أسَس بُتھِ دٕج ہیترِ تھۄتھ سو ژھوپہٕ کرناوٕنی ۔ ۲۔ لاچ ہیترِ دِتھ کانٛہہ کتھے کھۄناوُن ۔ یا پانس کُن کانٛہہ پھِرُن ۔

أس چھٕلِتھ (سَر وِتھ) کتھ کرٕنی :- سبٹھاہ تأظیمہٕ سان کتھ کرٕنی ۔ ناجأیز یا ناشایانِ پأٹھی نہٕ بوٗلُن ۔

أس ژٕٹُن :- زیوِ پیٹھ ژأنٛگج ژھٕنٕنی ۔ کتھی ہیترِ کرونٕے کانٛہہ ژھوپہٕ کرناوُن ۔ کانٛہہ کینٛہہ کھۄنٕے پتھ رَٹُن ۔ کھۄان کھۄانٕے کأنٛسہِ کھبن بَند کرُن ۔

أس ژھیٔٹرُن :- فاقہٕ پھُٹراوُن کأنٛسہِ ہنٛدِس مَرنس پیٹھ اۄک وَق فاقہٕ پھُٹراوُن تہٕ دُ وَق ہیۄن کھیۄن ۔

أس سُرَو :- أس کر صاف ۔ تمیٖزٕ سان کر کتھ (تَس یوان وَننہٕ یُس تہِ آسہِ وَنان یہٕ نہٕ وَنُن پزِ) ۔

أس سُرٕوُن :- أس صاف کرُن ۔ حبہٕ سان تہٕ تمیٖزٕ سان کتھ کرنہِ ۔ ناشایان کتھ نہٕ کرٕنی ۔

أس وَہرأوِتھ آسُن :- ۱۔ کُنہِ چیٖزٕچ تژھ حالتھ آسٕنٕ زِ تھ پتھ پیہٕ بیہٕ تہٕ خَرٕچ کرُن ۔ مِ: مکانہٕ چھُس أس وَہرأوِتھ ۔ ۲۔ کانٛہہ بلاے بُتھِ آسٕنٕ ۔ مِ: یَم چھُس أس وَہرأوِتھ ۔ ۳۔ ہانہٕ خأطرٕ تیار آسُن ۔ ل مِ: دُشمَن چھُم جایہِ پاوِرِس أس واہرأوِتھ ۔

أس ییٚن :- أپچ اَکھ بِمأری یتھ منٛز أسَس بَستہٕ ہِشہِ کھسان چھےٚ ۔ ۲۔ کانٛہہ کھبنہٕ چیٖز بُتھِ ییُن ۔ اَکھ سیُن پیاپےٚ کھبنہٕ ستؠ تیٚچ نکہٕ ہَتھ گژھٕنی ۔

أس ۲ :- [<س: اَس] اوس لفظُک مادٕ ۔

أشِد :- [ن ۔ مۄل: أشِد <س: اَشوِنہَ] اَکِہ رِہتُک ناو ۔ سُہ رِہتھ یُس بأدٕری پتھ پَتہٕ کارتِکہٕ برونٛہہ چھُ یوان ۔

أشِر واد :- [ن ۔ مۄل: أشِر واد <س: آشیر واد] أہی ۔ رُت یژھُن یا کاچھُن ۔

أشُر پتُر :- [ن ۔ < ک: أشُر +س: پیترِ کہَ] پٕنُن أستھ پنٛدی کڈَن وول ۔ پٕنُن أستھ دُشمنُت ورتاون وول ۔

أشرَن :- [م ۔ مۄل: أشرَن <س: آشرَیہَ +ک: اَن] بَتہٕ باپتھ آویزٕ گی ۔ وپَن جاے ۔ چھپَن جاے ۔

أشرُن :- کأنٛسہِ نِش یا کُنہِ جایہِ چھپُن ۔ رۄزی ۔ کماوِنہٕ خأطرٕ کُنہِ مُلکس منٛز یا کُنہِ جایہِ بسُن ۔ کأنٛسہِ ہنٛدِس سایَس تَل یا کأنٛسہِ ہنٛز سَر پرستی

تل روزُن۔

أشرمُت :- ا۔ سُہ یَس نِش پناہ آسہِ ہیوٚتمت۔ ۲۔ سُہ مُلک یا جاے بیترِ ییتہِ کانٛہہ روٗزی کماوِنہِ خاطرِ یوٚسمُت آسہِ۔ ۳۔ اَتھ پیٹھ تھوٚن وول۔

أشناو :- [مؤل: أشناو < ف: آشنا]۔ رِشتہِ دار۔ بنٛد باندو۔ پنٛن زأنی کار۔

أشناو رُشناو :- أنٛگ أشناو۔ اَو أشناو، بنٛد باندو۔ أشناو بیترِ۔

أشناو گوأسناو :- (یہ چھِ ہزلہِ پأٹھی وَنان) کھنبہِ چَنہِ ستی چھُ کانٛہہ أشناو بنان۔

أشناو گوپأشناو :- ہزلہِ کنٛہ أشناوس مُتلق وَنان یُس صِرف پننہِ غرضہِ خأطرِ أشنأوی لاگان چھُ۔

أشناو گوپوشناو :- أشناوِ ہِنٛدِ ستی چھُ ناوپوشان یا زِنٛدِ روزان۔

أشنأوی :- رِشتہِ۔ بنٛدُت۔

أفین :- [م۔ مؤل: أفین < ع: اَفیوٗن۔ ف: اَفیم : اَپیوٗن = س: اَہہِ + فینہَ] ترِیاق۔

أکھتھ :- [< س: آکھیاتہ] زأنتھ دوکھ۔ زأنتھ مأنتھ ڈامب۔

أکھتھ مأکھتھ :- اِپزی پأٹھی۔ ٹھٹھ پأٹھی پزنہِ۔

أکھی أکھی کرُن :- زأنتھ مأنتھ زپرو، کانٛہہ تُلُن۔ زأنتھ مأنتھ مُورلاوٗن۔ کأنسہِ گینٛد گینٛد کرُن۔

أگر نگر :- ژوپأری۔ ژووأپأری۔ اَنٛدِ وَنٛد۔ پرٛتھ طَرفہِ۔ گامہِ شہر۔

أگرُن بأگرُن :- ا۔ اَنٛز رُن گُنٛزرُن۔ أنٛزراوٗن۔ طے کرُن۔ ۲۔ دادِ ماملہِ۔

أل :- [م۔ مؤل: أل < س: ایلا] گوژِ شکلہِ اَکھ مُشِک دار پھل یُس مَصالَس لگان چھُ۔

ألہِ أدر کھ ہیٚوٗ :- نُفیس، اصل۔ جان، زبر، رُت، سبٹھاہ رُت۔ م: شوٗنٛٹھ ہیٚوٗ۔

ألہِ سُپأری ا :- ألہِ تہِ سُپأری یوسہِ پانہِ وٕتھرس ستی چھِ کھوان۔

ألہِ سُپأری ۲ :- اَکھ گاسہِ ذاتھ۔

ألچ :- [م۔ مؤل: ألچ < ف: آلوچہ] ژوٗک گلاسہِ (اَکھ موٗک ناو)۔ ألچہِ رَنٛگ، ألی چہِ رَنٛگ۔ یُتھ رَنٛگ۔ ألچہ آسان چھُ۔ گوٚٹ قرٕی مزی رَنٛگ۔

ألچہِ کُج۔ ألی چہِ کُج :- سو کُج یا لوٗکُٹ کُل یتھ ألچہِ نیران چھے۔

ألی حأفِظ، عألی حأفِظ :- [< ک: ألی + ع: حافِظ] اوٗن۔ گاشہِ روٗس، یَس نہٕ بوزنہٕ آسہِ یوان۔

ألی کدَل، عألی کدَل :- [ن۔ مؤل: عألی کدل] سرینگرس منٛز وێتھِ پیٹھ اکھ کٔدلُک ناو۔ ألی کٔدلُک اوٗنٛد پوٚک۔

ألی کانٛی داںٛد ہوٚر اَکھ نیران برٕ، بیأ کھنہِ۔

اَژان گرٕ:- مانُن زانُن نہٕ آسُن ۔ پرٕوِنی ناو آسنۍ ۔ ڈٕہُن داہ وَتہٕ آسنہٕ ۔ مُ: کاہَن گاوراوٕنی ۔

أُلی گاڈ:- [م ۔ مؤل: أُلی گاڈ]۔ وُچھنہٕ تلہٕ جان تہٕ کھینہٕ تلہٕ بےٚ مزٕ اکھ گاڈٕ ذاتھ ۔

أُلی مشُید (عأُلی مشُید):- [م ۔ مؤل: عأُلی مشُید < ف: عأُلی < ع: عال+مَسجِد] سرینگرس منز اکھ مشہوٗر مشُید ۔

أُلی واکھ:- [ن ۔ مؤل: أُلی واک < س: آشی+واکیہ] اُہی پاٹھ ۔ رٕژر پاٹھ ۔ خأرپاٹھ ۔

أُلی ہأنز:- [ن ۔ مؤل: أُلی ہأنز] رزٕ ستی لمنہٕ باپتھ کوٗٹس کوٚرمُت گوٚد ۔

أمیزی:- [مؤل: أمیزی < ف: آمیز] لیکھنُک اکھ طریقہٕ ۔ شِکستہٕ خط ۔ مِلوِتھ لیکھُن ۔

أمین:- ۔[ن ۔ مؤل: أمین <: عبرأنی: آمین] (دوٗیہِ خأرس پتہٕ وننہٕ یوان) خوداتھ اُوِن یہِ دُعا قبوٗل، قبوٗل اُسن ۔

أمی لہٕ:- [ن ۔ مؤل: أمی لہٕ < س: آملَہ] اولہٕ ۔ اکہِ قسمُک موٗیُس دوٗہس لگان چھُ ۔

أمی یام:- [م ۔ مؤل: أمی یام < س: آم+ک: یام] برٕژٕ زنانہِ ہُند گوڈٕ گوڈٕ مَن پھیرُن تہٕ گزلہِ گرشُنہٕ ۔

أنکھ، عأنکھ:- [ن ۔ مؤل: أنگ < ع: عین+ف: ک] أچھ ستی صاف وُچھنُک شیشہٕ ۔ أچھن ہُند شیشہٕ ۔

أنکھ گرٕ، (عأنکھ) گرٕ:- سُہ ڈٔبہٕ بیترٕ یتھ منز عأنکھ تھوان چھِ ۔

أنی مأنی:- [< س: اَنہٕ مان+ک: ی]۔ سوچنے کرنے ۔ کتھ واتنے ۔ أنکٕ ڈٕنی کنٕی یوت ۔

أنہٕ:- [ن ۔ مؤل: أن < ف: آئینہٕ]۔ شیشہٕ ۔ بتھ وُچھنک شیشہٕ ۔ مُکر ۔

أنہٕ أنٔدرٕ ری:- اپزٕ ے ۔ اپز واد کرِتھ ۔ اپزٕ ے ہأوِتھ ۔ یہٕ چھِ تیٚلہِ وَنان ییٚلہِ کینہہ ڈِنگ یا کرنک اپزٕ ے وادٕ یہِ کرنہٕ ۔

أنہٕ پوٚٹ:- شیشہٕ پوٚٹ ۔

أنہٕ پھٹ:- أنہٕ کھٔنڈ ۔

أنہٕ خانہٕ:- [ن ۔ مؤل: أنہٕ خان < ف: آئینہٕ+خانہٕ] شیشہٕ خانہٕ ۔

أنہٕ دأر:- سو دأر یتھ شیشہٕ آسن جرِتھ ۔ شیشہٕ جرِتھ یا شیشہٕ داردأر ۔

أنہٕ زأنٛپانہٕ:- سُہ زأنٛپانہٕ یتھ شیشہٕ پٔٹ لأگتھ آسن ۔ سوڈٕولی یتھ شیشہٕ جرِتھ آسن ۔

أنہٕ کھپٹ:- سُہ لوکٹ شیشہٕ یس نہٕ ووٚنی کنہِ کامہِ ہُند آسہِ ۔

أنہٕ کھٔنڈ:- شیشہٕ ٹکرٕ ۔

أنہٕ کھوٚنٹ:- سُہ ڈٔبہٕ بیترٕ یتھ منز شیشہٕ تھوان چھِ ۔ شیشہٕ تھونک ڈٔبہٕ ۔ (گزپرسن) ۔

أنہٕ گوٚر:- شیشہٕ گرن وول یا شیشہٕ بناوَن وول ۔

شیشہٕ کٔنن وول۔ یُس شیشہٕ کنان آسہِ۔

أنہٕ مٔنزٕ ؤنُن:- أنہٕ أنٛدرٕ ؤنُن۔ اَپزٕ ےواد کرُن۔

أنہٕ وأج:- سو وأج یَتھ کزٕ ینکہٕ بَدَل أنہٕ آسہِ جُرتھ۔

أنہٕ ہاوُن:- ۱۔ لگنس پیٹھ مہرنہٕ تہٕ مہرازس أنہٕ مٔنزٕ یا أنہٕ أنٛدرٕ اَکھ أکِ سُند بُتھ وُچھنٕچ رٕیتھ۔ ۲۔ اصلیتھ نٔنۍ کڈٕنۍ۔ کأنٛسہِ ہاوُن زِ تلہٕ کنہٕ کیُتھ چھُ سُہ۔

أنۍ (آنۍ):- [س: آم]۔ اوٕ۔ اِدٕ کیٛا۔

أنٛپھ، آنٛپھ:- [م۔ مٔل: آنپ] برانتھ۔ آش۔

أنٛپھ تھوٕنۍ:- برانتھ تھوٕنۍ۔ آش تھوٕنۍ۔ وومید دِنۍ۔

أنٛتھ:- [ن۔ مٔل: أنٛت <س: اَنتہٕ] أنٛد۔ أنٛدِم جاے۔ حد۔

أنٛتھ رٕژھر:- بےٚ انتہا۔ حدٕ ےنہٕ آسُن۔ أنیکھ۔

أنٛتہٕ روٗس:- حدٕ روٗس۔ أنٛد روٗس۔ یَتھ نہٕ أنٛد آسہِ۔ سُہ چیز بیترِ یمیٛک أنٛد لبنے ییہِ نہٕ۔

أنٛٹ، أنٛٹھ:- [م۔ مٔل: آنٛٹ <س: اشٹہِ]۔ ۱۔ موٗس أنٛد ربیٲلۍ گولر۔ ۲۔ اَکھ اِنٛچ۔

آنٛچہ:- موٗس یا موٗن أنٛد ربیٲلۍ گولر۔

آنٛچہِ تیل:- سُہ تیل یُس کھالبن چھِ کڈان۔

آنٛچہِ مار:- (ل۔م) یہِ ؤنہٕ آنٛچہ مٔنزٕ آسہِ تہٕ مأرِتھ ژھٕنُن۔ ۱۔ (ورگہٕ) لوکُٹ مارُن۔ سُہ مارُن یُس نہٕ کُنہٕ گرٕژ مٔنزٕ آسہِ۔ مِ: یہِ گو آنٛچہِ مار گوٚو۔ ۲۔ ٹیٛک، یہِ ؤنہٕ آنٛچہ مٔنزٕ آسہِ۔

أنٛٹ (أنٛٹھ) کُملٕنۍ:- نَرسُن۔ پشلُن۔ موٚٹُن۔ مِ: کُہی تام کُملییس أنٛٹھ، تہٕ گو کُہی تام موٹیوو۔

أنٛٹ (أنٛٹھ) مَرٕنۍ:- پٔنُن مطلب نیٛرتھ تسلا گژھُن۔ پٔنٕنۍ برابرٕی ییٚنۍ۔

أنٛٹھ وٕٹٕنۍ:- ۱۔ ہار مانٕنۍ۔ نہٕ پوشنہٕ موکھہٕ لٹاوٕنۍ۔ ۲۔ (ورگہٕ پأٹھی) مَرُن۔

أنٛٹرُن:- [م۔ مٔل: أنٛٹر] بیٚیس لایِنہٕ باپتھ یا ٹاڈنا بیترِ کرنہٕ خأطرٕ آیہِ گژاے۔

أنٛٹرُن:- کأنٛسہِ لایِنہٕ باپتھ آیہِ گژاے کرٕنۍ۔ ٹاڈنا بیترِ کرنہٕ خأطرٕ کأنٛسہِ زاگُن۔ کأنٛسہِ سیٚز رٕنہٕ باپتھ موقس پژارُن۔

أنٛجأری، آنٛجأری:- [مٔل: آنٛجار]۔ کم ذاتھ۔ نیٛژ۔ کمینہٕ۔

آنٛجأری مانٛجأری:- کمینہٕ۔ کم پایہ۔

أنٛچی وال:- یَتھ اَکھ أنٛٹھ زٕچھر یا کھجر آسہِ۔ مِ: أنٛچی وال کیٚل، أنٛچی وال یٹ۔

أنٛچ کار:- [ن۔ مٔل: أنٛچ کار <س: آم کار] آنٛکار۔ یقرار۔ واد۔ مانُن۔

أنٛچھ، آنٛچھ:- [ن۔ مٔل: آنٛچ <س: اَرچہِ] پھَل۔ پاداش۔ انتقام۔ قصاص۔

أنٛچھ ہیوٚن۔ آنٛچھ ہاوُن:- رَکھ واتناوٕنہٕ ستۍ کتھ فِکرِ تارٕنۍ۔ بدلہٕ ہیوٚن۔ قصاص ہیوٚن۔

أنٛدی:- [م۔ مٔل: آنٛدی <س: اَنٛدھکا]۔ ۱۔ گردِ

طوٗفان۔ سخ واو۔ واوِ طوٗفان۔ ۲۔ پھَش پھیرُن۔

أنگر شأہی:- سُہ سِکہٕ یَتھ نہٕ کُنہ کَنہ تہِ کھوٚٹ ییہِ وَننہٕ۔ صاف سِکہٕ۔

أنگون:- [م۔موٗل: أنگوَن <س: اَنگنیم]۔ اَٹھگل۔ اَند ازٕ۔

أنگھ:- [م۔موٗل: أنگ <س: اَنگہ] گرٛنز ہُنٛد نِشانہٕ یُس کانٛہہ چیز پرٕزناونہٕ باپتھ کُنہ پیٹھ ترٛاوان چھِ۔ اَنگ یُس کُنہِ چیزٕس نِشانہٕ تھوَنہٕ باپتھ ترٛاونہٕ چھُ یوان۔ موٗس۔

أو:- [م۔موٗل: آو <س: آ+وے کہ]۔ اَکھ کچھِ ذاتھ یوسہٕ داں گُلبن ستی ستی چھےٚ ووپدان تہٕ ننٛدٕ ووزِچھےٚ کڈنہٕ یوان۔

أوِش:- [م۔موٗل: أوِش <س: آوِش]۔ تصرُف۔ پٔراہ۔ پرٛکرٕژ اَژُن۔

أوکشہِ لَد:- [م۔ موٗل: أوکشہِ لَد]۔ سُہ یُس تصرُف آسہِ گومُت۔ پٔراہ لَد۔ یُس کانٛہہ پرٛکرٕژ آسہِ ژامُت۔ مِ: أوکشہِ لدِنی۔

أوِیُل۔ أئیُل:- [ن۔موٗل: أوِل <س: آم+ک: مال (مُ: بَلِ بیترِ)]۔ اوٗژھ۔ زأ ویُل۔ مِ: أوِج۔

أوی جار:- اَژھر۔ زأ وی جار۔

أہی ۱:- [م۔موٗل: أہی <س: آشی]۔ دَیِس۔ رٕژر منگُن۔ رٕژر یژھن۔ رُت کانچھُن۔ دُعایہِ خأر۔

أہی پاٹھ:- أُلی واکھ۔ رٕژر پاٹھ۔ خأر پاٹھ۔ أہی واد

أہی کرٕنی:- رُت کانچھُن۔

أہی واد:- أہی پاٹھ۔ رٕژر پاٹھ۔ خأر پاٹھ۔ أُلی واکھ۔

أی ۲:- اَکھ کچھ یُس داں ڈوربن یوان چھُ وُچھو ''أو''

أے ۱:- [<س: آ+ک۔ے] تِم آے ژےٚ نِش۔ وأتی۔

أے ۲:- [< آوازِ پیٹھ یا آوازِ پرٛژھی واے، لفظس ستی] وأے (دادِ دَگہِ وِزنہٕ تھ ژَلان)۔

أیین:- [ن۔موٗل: أیِن <ف: أئین]۔ دوٗستوٗر۔ ضأبطہٕ۔ قأیدٕ۔ قونوٗن (کُنہِ اَدارُک)۔

اِ

اِبتدا:- [ن۔موٗل: اِبتدا <ع: اِبتدا]۔ گوڈ۔ آغاز۔ آدَن۔

اِبراہیمؑ:- [ن۔موٗل: ابراہیم <ع: اِبراہیمؑ] أکس پأغمبر سُنٛد ناو یُس خلیلُ اللہ، (یانے خودایہِ سُنٛد دوس) تہِ چھِ وَنان۔

اِبلیس:- [ن۔موٗل: اِبلیس <ع: اِبلیس] شیطان

اِبنُل وقت:- [ن۔موٗل: اِبنُل وقت <ع: اِبنُ الوقت] (ل۔م) وقتک پوتھر تہٕ دٕپتھ گو وقتک بَنٛدٕ یا غولام۔ یُس وَقتس ستی ستی سُنٛد بَدلہٕ۔ واوُ وُچھتھ ناو ترٛاوَن وول۔

اِبہام :- ا۔ ؤلِتھ وَنُن ۔ تِیٚ پأٹھۍ نہٕ وَنُن ۔ وبِژھنتھ نہٕ وَنُن ۔ مانے کُس عٔلمس منٛز اکھ صِفَت ۔

اِتحاد :- [ن۔ مؤل: اِتحاد <ع: اِتحّاد]۔ ا۔ سَمُت ، یکٕت ۔ سَمہٕ ژار ۔ مِلہٕ ژار ۔ ۲۔ ہِشَر ۔

اِتفاق :- [ن۔ مؤل: اِتفاق <ع: اِتفاق]۔ ا۔ مِلہٕ ژار ۔ سَمہٕ ژار ۔ ہِشَر ۔ ۲۔ ہنٛگہٕ تہٕ منٛگہٕ ۔ آتےَ تاتےَ ۔ ہنٛگہٕ تہٕ منٛگہٕ (کینٛہہ سپدُن یا آسُن)۔

اِثبات :- [ن۔ مؤل: اِثبات <ع: اِثبات]۔ ا۔ ثابِتھ کرُن ۔ ۲۔ ثوبوٗتھ ۔ ۳۔ وۄر بناوُن ۔ ۴۔ آسُن ۔ مؤجوٗدگی ۔ ۵۔ آشکار ۔ ۶۔ عٔلم تصوفس منٛز اکھ اِصطلاح ۔ مُ: نفی ۔

اِثباتن :- [وۄجود پزٕ اوتھ ۔ ثابِتھ گرتھ ۔ صٔحی پأٹھی ۔ پزٕ پأٹھی ۔

اِثباتِ وۄجوٗد :- [وۄجوٗدُک ثوبوٗتھ (خودا آسنُک ثوبوٗتھ ۔ (خودایہ سُنٛد) پزٕ پأٹھی آسُن ۔

اِجابَت ، (اِجابَتھ) :- [م۔ مؤل: اِجابَت <ع: اِجابت]۔ ا۔ آشکار ۔ مانُن ۔ آنٛکار کرُن ۔ قوٗبوٗلیتھ ۔ ۲۔ (حکیم کتھ) مأدان نیرُن ۔ ۳۔ مانُن ۔ منظوٗر کرُن ۔

اِجارٕ :- [ن۔ مؤل: اِجار <ع: اِجارہ <ع: اَجٔر] سألِمس ۔ ٹھیکہٕ ۔ سأری ہے پٹھ تِختیار ۔ شُرکتہٕ رۄس تِختیار ۔

اِجارٕ دار :- یَس سارِ کُے ٹھیکہٕ آسہٕ ۔ یَس سأری ہے پٹھ تِختیار آسہٕ ۔ پوٗرٕ تِختیارٕ وول ۔

اِجارٕ دار :- یَس سارِ کُے ٹھیکہٕ آسہٕ ۔ یَس سأری ہے پٹھ تِختیار آسہٕ ۔ پوٗرٕ تِختیارٕ وول ۔

اِجارٕ دأری :- [م۔ مؤل: اِجارٕ دأری <ع: اِجارہ + ف: داری]۔ ا۔ تجارتس بیترِ منٛز کانٛسہِ أکِس زٕنسہٕ یا اَدارس کُنُیک سألِم حق آسُن ۔ ۲۔ دَسگاہ آسُن ۔ ۳۔ پٹھوٗلی ۔

اِجازَتھ :- [ن۔ مؤل: اِجازَت <ع: اِجازت <ع: جوز]۔ منظوٗری ۔ روٗخصتھ ۔ أگنیا ۔

اِجازَتَن :- [<ع: اِجازتاً] اجازَتھ ہِتھ ۔ روٗخصتھ ہِتھ ۔ کانٛسہِ پزٕ ژِھتھ ۔

اِجازَتھ نامہٕ :- مَنظوٗری ہُنٛد کاکد ۔ پَروانہٕ ۔

اِجتماع :- [ن۔ مؤل: اِجتماع <ع: اِجتماع <ع: جمع] لوٗکہٕ جَسرٕ ۔ سبٹھاہَن ۔ لوٗکن ہُنٛد أکِس ہے جایہِ سُمِتھ آسُن ۔

اِجتمأعی :- [<ع: اِجتماع] جماتُک ۔ یکہٕ وَٹہٕ سارِنے ہُنٛد ۔ یہ سُمِتھ بنیوٗمُت یا کرنہٕ آمُت ۔

اِجرا :- [ن۔ مؤل: اِجرا <ع: اِجراء]۔ جأری کرُن ۔ حُکم (کڈُن) عمل درآمد ۔ چلاوُن ۔

اِجرائے ڈِگری :- [م۔ مؤل: اِجرائے ڈِگری <ع: اِجرا + انگ: ڈگری]۔ ڈگری پٹھ عمل کرنُک حُکم ۔

اِجلاس :- [ن۔ مؤل: اِجلاس <ع: اِجلاس]۔ ا۔ جلسہٕ ۔ ۲۔ کچہری لگنۍ ۔ پیشی لگنۍ ۔

اِحاطہٖ:- [ن۔مؤل: اِحاطہٖ <ع: اِحاطہ]۔گٔنڈِتھ جاے۔گٔنڈتھ زٔمین۔

اِحاطہٖ کرُن:- طے کرُن۔حد کرُن۔

اِختلاف:- [ن۔مؤل: اِختلاف <ع: خلف]۔ بیوٚن راے۔ہِشی راے نہٕ آسٕنۍ۔

اِختیار،(یختیار):- [ن۔مؤل: اِختیار <ع: اِختیار] ا۔یختیار۔پانٛس تام کینٛہہ آسُن۔اَتھس تل۔اَتھَس اَندر آسُن۔۲۔منظوٗر تھوٗن۔ مانُن۔۳۔(ڈوٗکوٗمُنٛتک) یختیار۔۴۔یہِ بُنٛتھ ہیکہِ۔یہِ ممکن آسہِ۔کینٛہہ کرنُک طاقتھ۔

اِخلاص،(یخلاص):- [ن۔مؤل: اِخلاص <ع: اِخلاص]۔ماے موٚحبتھ۔میٛژرٕت یخلاص۔ ۲۔قرآنِ شریفُک اَکھ سوٗرٕ۔سوٗرۃ اِخلاص۔

اِخلاق:- [ن۔مؤل: اِخلاق <ع: اَخلاق <ع: خُلق] جان ؤطیرٕ۔رٕتۍ کرتوٗتھ،شائیستگی۔

اِدارٕ:- [ن۔مؤل: اِدار <ع: اِدارہ]۔وُچھوٗ'اَدارٕ'

اَدرار:- [ن۔مؤل: اِدرار <ع: اِدرار]۔ ٔتِھر۔ زَل۔زَل مَل۔

اِدراک:- [ن۔مؤل: اِدراک <ع: اِدراک]۔ ا۔تھٔدۍ تہٕ زٔاوِلی مَاملہٕ ذیہنَس منٛز رَٹٕنۍ۔ ۲۔گاٹہٕ۔عَقل۔بوزٕ شوژٕ۔زان۔۴۔اَندریم گاش۔بوٗد۔

اِذا(یِذا):- [م۔مؤل: اِذا <ع: اِذیٰ]دوکھ۔ تکلیف۔ضَرر۔نوقصان۔

اِرَن، یِرَن:- [م۔مؤل: اِرَن <ف: ایرَن]۔ شٔستر وسہ چیز یتھ پیٹھ کھار شٔسترس دَب چھِ دِوان۔

اِرادٕ (یرادٕ):- [ن۔مؤل: اِراد <ع: اِرادہ] خٔاہش۔کَل۔ راے۔ کینٛہہ کرنٕچ کل یا نیت۔مُدا۔

اِرٲدی (طور):- قٕصد کٔرِتھ۔یِرادٕ کٔرِتھ۔کَل کٔرِتھ۔

اِرتقا:- [ن۔مؤل: اِرتقا <ع: اِرتقاع] ترقی کرٕنۍ۔ ووہٕ ژار۔تھز رَس واتُن۔ڈارونُن سٕہ نظریہِ یِیمہِ موٚجوٗب تھَزٕ زُوٕ ذٔاژ بٔنۍ موٗمژٕ وارٕ وارٕ ترقی کران واژمٕژ چھَ۔

اِرتقٲیی:- ترقی ہُنٛد۔تھدنُک۔بڈنُک

اِرشاد:- [ن۔مؤل: اِرشاد <ع: اِرشاد]حُکم۔ فورماوٗن۔وَتھ ہاوٕنۍ (معرفتس منٛز)۔

اِسبَراٹُج:- [م۔مؤل: اِسبراٹُج <ع: اِسفناج+ک: ٹُج]میٛژ پھوٗل یُس حاجتَس بٕہَن وِزِ لگان چھُ۔

اِسبَنٛد۔یِسبَنٛد:- [ن۔مؤل: اِسبَنٛد <ف: سِپَنٛد، اِسپَنٛد] اَکھ قسمُک بیوٗل یتھ زالنہٕ ستۍ جان مُشک چھُ نیران۔

اِسبَنٛد سوز:- ترٲمی بانہٕ یُس مَجمہٕ چالہٕ آسان چھُ۔تہٕ یتھ منٛز باگ کینٛژٕ ہِش آسان چھےٚ۔اَتھ منٛز چھِ اِسبنٛد زالان۔اِسبَنٛد زالنُک کینٛژٕ بانہٕ۔

اِسٕبٕدی ہار:-[ن۔مؤل:اِسٕبٕدی ہار]مَتھنُک اَکھ دوا۔

اِسپیگہٕ:-اَکھ کچھِ ذاتھ یتھ میٚتھ ہوٕ وٕتھر چھِ آسان تہٕ لاجوٕردی ہش پھُلۍ چھہٕ نیران۔

اِستاد/یِستاد:-[ف:اِستادہ]۔وودنہٕ۔ووتھ دنہٕ

اِسٹری:-[م۔مؤل:اِستری<س:ستر]۔گُنڈی۔لوٚہہ۔پژبس۔شُستر واکھ آلہٕ یُس گرم آوتھ پلوَن پیٹھ پھٕٹھ کڈنہٕ باپتھ پھِرناوِنہٕ چھُ یوان۔

اِستدعا:-[ن۔مؤل:اِستدعا<ع:اِستدع<دعو]عرض۔

اِستعار(اِستیار):-[ن۔مؤل:اِستعار<ع:اِستعار]شأیری منٛز سوٚ صنعت یٚمہِ مؤجوٗب کانٛہہ چیز کُنہِ کہِ ہشر کٔنی ہیٚیہٕ کانٛہہ چیز وَننہٕ ییہٕ۔م:لڑایہٕ کٔیت گوسہٕ شیر(شیر لفظ چھُ اِستیار)۔

اِستغاثہٕ:-[ن۔مؤل:اِستغاث<ع:اِستغاثہ]۔فوجدأری مُقدمہٕ۔

اِستغار:-[ن۔مؤل:اِستغفار<ع:اِستغفار]خودالیس گونہن مأنی مگنی۔توبہٕ،پژایِستھ۔

اِستقلال:-[ن۔مؤل:اِستقلال<ع:اِستقلال]۔۱۔ژبٕڈ۔صبر۔ضبط۔۲۔پایدأری۔دربر۔

اِستنجا:-[ن۔مؤل:اِستنجا<ع:اِستنجا]طہٲرتھ۔آب دَس۔چھلہٕ چھوکھ۔شرٛ وژ۔مأدان نیرنہٕ پتہٕ صفائی۔

اِستمال،استعمال،استیمال:-[ن۔مؤل:اِستمال<استعمال<عمل]۔کُنہِ چیزُک وَرتُن۔کُنہ چیزُک پژژر۔

اِستقال،اِستقبال:-[ن۔مؤل:اِستقبال<ع:اِستقبال<قبل]۔کأنسہِ بروٚنٹھ نیرُن۔پیشوأی۔سواگتھ۔

اِستیفہٕ:-[ن۔مؤل:اِستیفہٕ<ع:اِستعفا]نوکری تژاوٕنی۔دَسبردأری۔

اِسرار:-[ن۔مؤل:اِسرار<ع:اسرار]سِر کتھ،ژوٗرٕ کتھٕ،تمہٕ کتھٕ یمہٕ نہٕ سارِنے وَننہٕ یوان۔

اِسرأفیل:-[ن۔مؤل:اِسرأفیل<ع:اِسرأفیل]ژورَ وبڈٕ ملأیکو منٛز اَکھ مَلکھ یُس قیامژ دوٚہہ پوگ وایہِ۔

اِسرأییل:-[ن۔مؤل:اِسرأییل<ع:اِسرأییل]
۱۔حضرتِ یعقوبؑ پأغمبر سُند بیاکھ ناو۔
۲۔یہوٗدی سلطنَت۔

اِسلام:-[ن۔مؤل:اِسلام<ع:اِسلام<سَلم]۔مُسلمانن ہُند مذہب۔مُسلمأنی۔

اِسلام آباد کٔھنیٚہ ووٚنٹن کپس۔وَرملہٕ ژٹھ دوٗنسِ نٔس:-أکی ہِندِ بدلہٕ بیاکھ لگُن۔اُت نہٕ بلایہٕ تت۔

اِسم:-[ن۔مؤل:اِسم<ع:اِسم]ناو۔

اِسمِ اعظم:-[ن۔مؤل:اِسمِ اعظم<ع:اِسم+اعظم]۔
۱۔دَیہٕ سُند سارِوٕے کھوتہٕ تھوٚد تہٕ بوٚڈ ناو۔
۲۔(تصوفس منٛز)۔اَکہِ وٕظیفُک ناو۔

اِسمِ شُریف:- [ن ـ مؤل: اِسمِ شریف <ع: اِسم+شریف] ناو ـ (ل ـ م) ـ شرف دار ناو ـ تأظیمہٕ سان ناوس ونان ـ

اِسم دار:- ناودار ـ خاندأنی ـ

اِسموغُل:- [ن ـ مؤل: اِسموغُل <ف: اِسپغول <ف: اسپ+غول] ـ اَکھ بٔوٗل یُس دوٲس لگان چھُ ـ

اِشارٕ:- [ن ـ مؤل: اِشارٕ <ع: اِشارۃ] ـ ا ـ ژینہٕ وَن ـ ژینہٕ وِنی ـ باس ـ ۲ ـ تَصرُف، ژھاے ـ تٔھچھ

اِشارٕ دین:- ژینہٕ وَن دِنی ـ باس دیُن ـ اَچھو تہٕ کھوربو یا اوٗنگجہِ بیترِ ستۍ ہاوُن ـ کھوٗنی کِل دِنہٕ ستۍ یا زِپر دِتھ ژینہٕ ناوُن ـ

اِشار کرُن:- ژینہٕ وَن دِنی ـ

اِشارٕ گرُٹھن:- پڑاہ گرُٹھن ـ ژھاے گرٕٹھنی ـ

اِشارٕ ہاوُن:- ژینہٕ وَن دِنی ـ اِشارٕ کرُن ـ

اِشأریَت:- [م ـ مؤل: اِشأریت <ع: اِشارۃ] (شأیری بیترِ منٛز) اِشارَو تہٕ کِنایو ستۍ ہاوُن یا باوُن ـ

اِشتِعال:- [ن ـ مؤل: اِشتعال <ع: اِشتعال] ـ ژکھ ـ پھوٚشنی ـ کرٛوٗد ـ شرارتھ ـ

اِشتہار:- [ن ـ مؤل: اِشتہار <ع: اِشتہار] ـ لیکھتھ اعلان ـ عامَس تام کانٛہہ کتھ واتناوِنہٕ باپتھ لیکھتھ کاغذ ـ

اِشٹابر:- [م ـ مؤل: اِشٹابر <اَنگ: سٹرابیری (Strawberry)] اَکھ میوٗ ذاتھ ـ

اِشٹام:- [ن ـ مؤل: اِشٹام <اَنگ: سٹامپ (Stamp)] سَرکاری موٚہر گرِتھ کاکد یُس دَستاویزَن ستۍ تھوَنہٕ یوان چھُ قونوٗنی مانٛکیہ بَرنہٕ باپتھ ـ

اِشٹام فَروش:- اِشٹام کاکد تہٕ ٹِکٹہٕ بیترِ کِنن وول ـ

اِشکال:- [ن ـ مؤل: اِشکال <ع: اِشکال] ـ ا ـ فِی، شَکھ ـ ۲ ـ مُشکِل ـ کرٛوٗٹھ ـ

اِصرار:- [ن ـ مؤل: اِصرار <ع: اِصرار] باند باند ـ کُنہِ کتھ بیترِ پتھ ہٹھ ـ کُنہِ پتھ زور ـ

اِصراف:- [ن ـ مؤل: اِصراف <ع: اِصراف <ع: صَرف] ـ فۆضوٗل خرٕچ، بےٚ حساب خرٕچ ـ

اِصطلاح:- [م ـ مؤل: اِصطلاح <ع: اِصطلاح] کُنہِ عِلمُک خاص مانے دار لفظ بیترِ ـ تگنیاُرک لفظ تگنیکی لفظ ـ

اِصطلأحی:- تگنیکی ـ

اِصلاح:- [ن ـ مؤل: اِصلاح <ع: اِصلاح] ـ ا ـ ووستادُ سُند پتھٕ کُنہِ لیکھتھ دیُتمُت یَتھ ژاٹ نقل کران چھُ ـ ۲ ـ شیرُن ـ گرٕنی کرٕنی ـ ٹھیکھ کرُن ـ صحی کرُن ـ ۳ ـ وَتہٕ اَنُن ـ سیٚز راوُن ـ ہبدایتھ کرُن ـ

اِصلاح کرُن:- ا ـ شیرُن ـ گرٕنی کرٕنی ـ ٹھیکھ کرُن ـ صحی کرُن ـ ۲ ـ دأرکاسٕنی ـ ریش

کاسُن ۔ریش شیرُن سوٚمبراوُن۔

اِصلاح ہیٛوٚن:- ا۔ پبٕٹھ کنہِ لیکھتھ ہیوٚن یتھ پتہٕ نقل کٔری زِ۔ ۲۔ شیرٕ ناوُن۔ ٹھیکھ کرناوُن۔ صحی کرناوُن۔ (مضموٗن بیترِ)۔

اِضافت (اضافتھ):- [م۔مؤل: اِضافت <ع: اِضافت]۔ا۔ توٗلُق۔ واٹھ۔ ۲۔ (گرٛیمرَ) أکِس ناوَس بیٚیس سٕتۍ واٹھ یا لگاو ہاوُن۔ مِ: ا۔ کتابہِ ہُنٛد صَفہٕ۔ ۲۔ صِحَتِ بدن (ہُنٛد، تہٕ زیر(ِ) چھےٚ اِضافت)

اضافہٕ:- [ن۔مؤل: اِضاف <ف: اضافہٕ <ع: اِضافۃ۔ ہُر بر۔ ہُر۔ ہُر یمانہٕ۔

اِضأفی:- یہِ نہٕ مُطلق آسہِ۔ مُ: مطلق۔

اِضطراب:- [نِ۔مؤل: اضطراب <ع: اِضطراب] گُنہِ کُن سَخ کل۔ کُنہِ چیزٕ باپتھ بے چینی۔

اِطلاع:- [ن/م۔مؤل: اِطلاع <ع: اِطلاع] شیٚچھ۔ خبر۔

اِطمیٖنان:- [ن۔مؤل: اِطمیٖنان <ع: اِطمیٖنان] پننہِ جایہِ تَسلا۔ کانٛہہ کتھ بیترِ دِلَس بہتھ آسنۍ۔

اِظہار:- [ن۔مؤل: اِظہار <ع: اِظہار] کانٛہہ کتھ باوٕنۍ۔ نوٚن کڈُن۔ وَنُن۔ باوُت۔

اِفتتاح:- [ن۔مؤل: اِفتتاح <ع: اِفتتاح] یَلہٕ ترٛاوُن۔ وۄتھ ترٛاوُن۔ شوٗروٗ کرُن۔

اِفشا:- [ن۔مؤل: اِفشا <ع: اِفشا] واشگاف۔ نَنہٕ فاش۔

اِفشا کرُن:- کتھ نَنہٕ کرُن۔ راز فاش کرُن۔ کتھ ظأہر کرٕنۍ۔ واشگاف کرُن۔

اِفطیٛار:- [ن۔مؤل: اِفطیٛار <ع: اِفطار] روزٕ کھوٗلنۍ۔

اِفلاس:- [ن۔مؤل: اِفلاس <ع: اِفلاس]۔ ا۔ نادأری۔ مُفلسی۔ غُریبی ۔ واو ۔ وبٕژھے۔ نہٕ آسُن۔ ۲۔ شِکَس۔ عَقلہِ ناش۔ دربدر۔

اِقبال:- [ن۔مؤل: اِقبال <ع: اقبال]۔ ا۔ بَجر۔ ڈبکہٕ بَجر۔ کھَسہٕ وُنہٕ نٔصیبہٕ۔ ۲۔ آنکار۔ مانُن (جرُم بیترِ)۔

اِقبال جُرُم:- جُرمَس آنکار کرُن۔ خطا بَر سَر ہیوٚن۔ قوٚصوٗر مانُن۔

اِقتدار:- [ن۔مؤل: اِقتدار <ع: اِقتدار] دَس گہہ۔ اِختیار۔ (حکوٗمَتھ کرنُک) طاقَتھ۔ مَرتبہٕ۔ قَدٕر

اِل:- اَکھ پوٚت لوٚگ۔ مِ: چھأنِل تہٕ گأنِل بیترِ۔

اِلیاس:- [ن۔مؤل: اِلیاس <ع: اِلیاس] أکِس پأغمبر سُنٛد ناو۔

اِلتوا:- [ن۔مؤل: اِلتوا <ع: اِلتوا]۔ بیٚیس دوہس پبٕٹھ تھوُن۔ ٹلِتھ تھوُن۔

اِلحاق:- [ن۔مؤل: اِلحاق <ع: اِلحاق]۔ کُنہِ سٕتۍ میلُن۔ کُنٛے گرٛھن۔ مَدغَم سپدُن۔

اِلزام:- [ن۔مؤل: اِلزام <ع: اِلزام] ہاژھ۔ ہاژھ۔ توٗہمَتھ۔

اِلہام :- [ن۔مؤل: اِلہام <ع: اِلہام <لہم]منٛز وُزنِی۔ منٛس اورٕ ے وُزُن۔ غآٮ۪بہٕ منٛزٕ منٛس اَنٛدر کانٛہہ کتھ ترٕنی۔

اِمام :- [ن۔مؤل: اِمام <ع: اِمام]۔١۔ مذہبی پیشوا۔ دہِنگ وَتہٕ ہاوُک۔ بروٚنٛہہ پکن وول۔ یَس پتہٕ نِماز پٮ۪یہ پَرنہٕ۔ ٢۔ تِسی بی ہُنٛد زیوٚٹھ، دانہٕ۔ (یُس اَتھس منٛز چھُ روزان تہٕ پھِرنہٕ چھُنہٕ یوان۔)۔

اِمامَت :- (اماَمتھ) [م۔مؤل: اِمامَت <ع: اِمَامۃ] اِمامہٕ سنٛز کام۔ نِماز ہنٛز پیشوٲیی۔

اِمام حَسنؑ :- حضرتِ علیؓ سٕنٛدی زِٹھی ہی فرزَند۔

اِمام حسینؑ :- حضرت علیؓ سٕنٛدی دوٚیمہِ فرزَند۔ یِم کربلاہس منٛز شہید سپدی۔

اِمام باڑٕ :- ماتَم سرا ے۔ تأزی یہِ گاہ۔ سُہ اَستان یتہِ مرثی کران تہٕ تأزی یہِ تھوان چھِ۔

اِمام زادٕ :- (ل۔م) اِمامہٕ سٕنٛدی شُری۔ حضرتِ اِمام حسنؑ ، اِمام حسینؑ تہٕ تِہنٛدی شُری مُری۔

اِمتحان :- [ن۔مؤل: اِمتحان <ع: اِمتحان] اَزماٲیش ۔ پرکھاوُن۔ سَر کرُن۔ وُچھُن زِ کوٚتاہ زانہٕ کانٛسہِ ہٕنٛدِس ہیچھنس سام ہیٚنی۔

اِمتیاز :- [ن ۔م ۔ مؤل: اِمتیاز <ع: اِمتیاز] فرق۔ تمیز ۔ فَرق (اَکھ اَکِس نِشہِ) اَلگ پاٚٹھی پرزٕ ناوُن۔ ژأرِتھ کڈُن۔

اِمداد :- [ن۔مؤل: اِمداد <ع: اِمداد]۔ اَتھ روٗٹ۔ مَدَتھ۔ پکرُن۔ جِنسہِ یا نقدی رٕنٛگی اَتھ روٗٹ کرُن۔

اِمکان :- [ن۔مؤل: اِمکان <ع: اِمکان] مُمکن آسُن۔ بَنہٕ نِی۔

اِملا :- [ن۔مؤل: اِملا <ع: اِملا]۔١۔ رَسمہٕ خطہٕ موجوٗب لیکھُن۔ اَچھر مِلوَن۔ ٢۔ عبارتھ یوسہٕ اَتھ دٕرراونہٕ باپتھ کانٛسہِ لیکھناوان چھِ۔

اِنسپکٹر :- [ن۔مؤل: اِنسپکٹر <اَنگ: اِنسپکٹر (Inspector)]۔ مأینہٕ کرن وول۔ مُلاحظہٕ کرنُ وول۔ سُہ اَفسر یُس کام آسہِ وُچھان یا سام ہوان ہوان۔

اِنتخاب :- [ن۔مؤل: اِنتخاب <ع: اِنتخاب] چُناو۔ ژأر۔

اِنتظار :- [ن۔مؤل: اِنتظار <ع: اِنتظار] پرٛارُن۔ وَتہٕ وُچھان روزُن۔

اِنتظام :- [ن۔مؤل: اِنتظام <ع: اِنتظام] بوٚنٛد بست۔ پرٛبنٛد۔

اِنتقال :- [ن۔مؤل: اِنتقال <ع: اِنتقال]۔١۔ اَکِ سنٛز زمین بیٚیہِ سٕنٛدِس ناوس درج کرٕنی۔ ٢۔ مرُن۔

اِنتقام :- [ن۔مؤل: اِنتقام <ع: اِنتقام] بدلہٕ۔ آنٛج (ہورُن)۔ قصاص (ہیوٚن)۔ بوٚزِتھ (ہوٚن)

اِنٹرویوٗ:- [ن۔ مۄل: اِنٹرویوٗ <اَنگ : اِنٹرویوٗ (Interview)] ملاقاتھ۔ کُنہِ جایہِ درخاص دِنہِ پیٚتہٕ تہٕ کَس اَفسرس سٟتؠ مُلاقاتھ یُس سہٕ ییمہِ غرضہٕ چھُ ہوان زِدرخاص دِنہِ واٲلِس سٟتؠ کتھ کرِتھ وُچھ سہٕ چھاعۄہدس لگہٕ ہار۔ بروٚنہہ کنہِ سوال جواب کرِتھ قابلیتھ سَرٕ کرٕنؠ یا کینہہ ڈٲری یاف کرُن۔

اِنجکشن:- [ن۔ مۄل: اِنجکشن <اَنگ: اِنجکشن (Injection)]۔ ا۔ پچکٲری (کرٕنؠ)۔ ۲۔ دَوا ییٚنہِ پچکٲری کرنہٕ ییہِ۔

اِنجن:- [ن۔ مۄل: اِنجن <انگ۔ ایٖنجن (Engine)] (باہہ، نارٕ تہٕ بجلی بیترٕ ہِنٛدِ زورٕ) گاڑی چلاونٕچ مشین۔ کانٛہہ چیز چلاونٕچ کَل۔

اِنجیل:- [م۔ مۄل: اِنجیل <ع: اِنجیل <ع: اِنجیل < یوٗنٲنؠ: اِیوٗگلیان] عیسایَن ہٕنٛز مُقدس کتاب۔ بائیبل۔

اِنجنیٖر، اِنجینیر:- [اَنگ۔ اِنجینیر (Engineer)] سڑکہِ۔ کٔدل، کولہِ بیترٕ بناونٕچ زان کٲری تھوَن وول۔

اِنچ:- [ن۔ مۄل: اِنچ <اَنگ: اِنچ (Inch)] اَکھ میٖٹرٕ۔ اَتھ۔ فُٹُک بٲہِم حِصہٕ۔

اِنچ ٹیپ:- [میٖنہٕ نک پھیتہٕ یتھ اِنچ آسَن ہاوِتھ۔

اِنچارٕج:- [<اَنگ: انچارج (Incharge)] یَس اَتھ کٲنٛہہ چارٕج آسہِ۔ یَس مَتھہِ کُنہِ کامہِ ہٕنٛز نِگرانی بیترٕ آسہِ۔

اِنسان:- [ن۔ مۄل: اِنسان <ع: اِنسان] مۄہنیُو۔ مَنُش۔

اِنسانَس گرٕتھہِ آسنؠ خوے تہٕ پوٗشَس بوے:- مَنُش گوٚسہِ یَس جان تہٕ رٕتؠ گون آسَن۔ یتھ پٲٹھؠ پوٗش وٕنؠ زِتھؠ یتھ جان مُشک آسہِ۔

اِنسان چھُ پوٗشہِ کھوتہٕ اۄیل تہٕ کنہِ کھوتہٕ دۄر:- مَنُش چھُ سیٚٹھاہ اَری تہٕ تہٕ سیٚٹھاہ سنگدِل تہٕ۔ زیرِ ہُنٛد تہٕ چھُ تہٕ دَکن ڈُلَن تہٕ دَرِ۔

اِنسٲنی یتھ:- [م۔ مۄل: اِنسٲنی یتھ <ع: اِنسانیة] اِنسان صِفتھ۔

اِنشا:- [ن۔ مۄل: اِنشا <ع: اِنشاء]۔ ا۔ عبارتھ لیٚکھٕنؠ۔ ۲۔ مضموٗن، خط بیترٕ۔ ۳۔ لیکھن طرز، تژاے۔

اِنشاء اللہ:- [<ع: اِنشاء اللہ]۔ دَے ییٚژھن، خودا ییٚژھن۔ اَوَسے خودایس منظوٗر۔

اِنشورنَس:- [ن۔ مۄل: اِنشورنَس <اِنگ: اِنشورنس (Insurance)] بیمہٕ۔

اِنصاف:- [ن۔ مۄل: اِنصاف <ع: اِنصاف] عدل۔ دادَس واتُن۔ رَحم۔

اِنصٲفی، اِنصٲفی:- یَس اِنصاف یا آریہِ۔ یَس بییہِ سُند زار زار گرٕتھہِ۔

اِنعام،(یٖنامہ):-[ن۔مؤل: اِنعام <ع: اِنعام] کُنہِ کامہِ ہٕنز قدٕر زانٕنچہ یہِ کینژھا عطا یٖیہِ کرنہٕ۔ (اِمتحانس یا مُقابلس بیترِ منٛز) کامیابی پتہٕ اعزازُک نشانہٕ۔

اِنفرادِیت:-[م۔مؤل: اِنفرادیت <ع: نفرادیۃ] فرِدُسنٛد خاص یہِ بیٛون آسنٕچ کٔتھ یتھ۔

اِنفرادی:-[<ع: اِنفراد] أکِس ژٕنی سٕنٛدِ کٔتھ یتہٕ۔ ذاتی۔ بیٛون بیٛون۔ اَلگ

اِنقلاب:-[ن۔مؤل: اِنقلاب <ع: اِنقلاب] تٔلیم پتہٕ۔ ژٕکرِ پھیُر۔ نِظام بدلُن۔

اَنقلاٰبی:-اِنقلاب کانٛچھن وول۔ تبدیلی یژھن وول۔ بُتھی پھیُر۔ سرکش۔ سُہ یُس سماجی نِظامَس منٛز اِنقلاب آسہِ یژھان۔

اِنکِشاف:-[ن۔مؤل: اِنکشاف <ع: اِنکشاف] خبر۔ سِرَس فاش۔ باوتھ۔

اِنکم ٹیٛکس:-[ن۔مؤل: اِنکم ٹیٛکس <انٛگ: اِنکم+ٹیٛکس] سوزٕ ج یوسہِ عکلاوٕ آمدنی پتہٕ ہیٛنہٕ یِیہِ۔

اِنکار:-[ن۔مؤل: اِنکار <ع: اِنکار] نہ مانُن۔ نکار۔

اِنکاری:-نہٕ مانہٕ وُن۔ (سُہ یُس) نکارس پتہٕ (آسہِ)۔ یَب ہیٛنہٕ وول۔

ای

ایثار:-[ن۔مؤل: ایثار <ع: ایثار]لُکہٕ ہُنٛد رُت کانٛچھنہٕ باپتھ پانہٕ سختی ژالنی۔

ایجاب وقبوٗل:-[ن۔مؤل: ایجاب وقبوٗل <ع: ایجاب وقبوٗل]مہرِ نہِ مہراز سُنٛد نیٛتھرِ منظوٗر کرُن۔ یہِ چھُ کھاندرُک اکھ رسم۔

ایجاد:-[ن۔مؤل: ایجاد <ع: ایجاد]۔کانٛہہ نۆو چیز بیترِ بناوُن۔ تیُتھ چیز بناوُن یُس نہٕ بروٗنہہ آسہی۔

ایرانی:-وُچھِو'ایرٲنی'

ایرٲنی:-[مؤل: ایرٲنی <ف: ایرانی]۔١۔ ایرانک۔ ایرانس سٟتی توٗلُق تھوَن وول۔ ٢۔ ایرانک روزُن وول۔ ٣۔ ایرٲنی زبان۔ فارسی۔

ایرٲنی قلم:-[ن۔] اکھ قسمُک نرکٲنی قلم۔

ایری پیری وانٛگنی:-ٹیٛٹھ وانٛگنی۔ نشہِ والُن۔ تیٛہہ وانٛگنی۔ وٕقر وانٛگنی۔

ایزاد:-[ن۔مؤل: ایزاد <ف: ایزاد <ع: زیاد] ہُر۔ ہُر یمانہٕ۔ ہُر بر۔ بڈرُن۔

ایشان(صاب):-(ن) شیخ یعقوب صرفیؒ صابن مقبوٗل ناو۔

ایشور:-[ن۔مؤل: ایشور <س: ایشور] بگوان، خودا، دے۔

ایکانٛت:-[ن۔مؤل: ایکانٛت <س: ایکانٛت] خلوَکھ۔ لوٚب۔ انٛد گُن۔

ایکہٕ دٔنت:-[ن۔مؤل: ایکہٕ دٔنت <س: ایکہ دنتہَ]

گنپت جیٛن اکھ ناو۔ گنیش۔

اپکت:- [ن۔ مؤل: اپکت <س: ایکتو] یانہٕ وأنی کنیٛ (آسُن)۔

ایمان:- [ن۔ مؤل: ایمان <ع: ایمان]۔ ا۔ دٕلیس پٔچھ پژھ۔ دٕپنس پٔچھ پژھ۔ ۲۔ پزٕر۔ دوکھ نہٕ کرُن۔

ایمان أنُن:- مُسلمان بَنُن۔ خوداییس تہٕ رسولس پٔچھ پژھ کرٕنی۔ مُسلمأنی ہندی اَحکام پأنس پٔچھ مَنٕہ ہیٛنی۔

ایماندار:- [<ع: ایمان+ف: دار] دیانتدار۔ پزٕس پٔچھ پکن وول۔ دینہدار۔

ایماندارانہٕ:- ایماندارپأٹھی۔

ایماندأری:- دِیانتھ۔ پزٕھ۔ پزٕتھ۔

ایمان کٔنُن:- بےٚ ایمأنی کرٕنی۔ اَپُز کرُن۔ تہٕ کرُن یِنہٕ پۆز آسہٕ۔ کُنہٕ ناجأیز فأیِد باپتھ پٔنُن دین دَرم ترٛاوُن۔

ایمأنی:- ا۔ ایمانٕک۔ ۲۔ ایمانس پَتھ۔ پۆز۔ یَتھ منٛز نہٕ رژھ تہٕ اَپُز آسہٕ۔

اینٹھ:- [م۔ مؤل: اینٹ <ہ/اُ۔ اینٹ]۔ ا۔ تاسہٕ کِہ اکہِ رَنگُک ناوٕ یُس سیرِ ہیٛوٚہ آسان چھُ۔ ۲۔ شُربن منٛز بأٹُن گِندن وِزِ بأنٹہِ مارنس وَنان۔

اِ

اِنٛہہ:- [ن۔ مؤل: اِنٛہہ < آوازِ پٔچھ]ؤے وائے۔ دادِ پٕچ دَگہِ ہٕنٛز آواز۔

اِنٛہہ تہٕ اِنٛہہ:- اِنٛہہ رارٕے۔ اِنٛہس پٔچھ اِنٛہہ کرُن۔

اِنٛہہ ٹِنٛہہ:- ا۔ اِو یانہٕ، آنکار نکار۔ ۲۔ بیرام ہٕنٛز اِنٛہرارٕے۔

اِنٛہہ رارٕے:- اِنٛہہ تہٕ اِنٛہہ کرُن۔

اِنٛہہ ژِنٛہہ:- ہِلہٕ زِلہٕ۔ حیلہٕ بہانہٕ۔ ستھ پتھ۔

اِنٛہہ ژِنٛہہ نہٕ بوزُن:- ہٕتھ وِتھ نہٕ مانُن۔ حیلہٕ بَہانہٕ نہٕ بوزُن۔ پَنہٕ ہَنہٕ نہٕ ڈٕلُن۔ مِ: کٔلی جونہٕ بوزان اِنٛہہ ژِنٛہہ، سرحد مَنگان پٕنٛژ۔

اِہدِ پتہٕ آئنز:- چھأر آئنہ۔ بانبر آئنہ۔

اٖ

اِٹھی:- [<س: اَشٹہٕ+ک: ی] أٹھِ پھرِ۔ أٹھ لٹہٕ (ضرب دِلس منٛز وَننہٕ یوان) مثلن ژور اِٹھی دوییہ ترٛہ گوژورس أٹھِ ستی ضرب دِتھ چھُ دوییہ ترٛہ ہہ بنان]۔

اِٹھیم:- [ن۔ مؤل: أٹھم <س: اَشٹمہٕ] یَس یا یَتھ ستہٕ پتہٕ وأری ییہ۔ ستہٕ پٕتیم۔

أنژہ پنژہ:- [ن۔ مؤل: اِنژہ پنژہ] ہِلہٕ زِلہٕ۔ حیلہٕ

بہانہٕ۔دَپُن زِکرانہٕ کرا۔

اُ

اُپنشدِ:۔(ووپہٕ نِشد) [ن۔ موٗل: اُپنشدِ <س: اُپنشدِ] ویدُک اَنگ یتھ منز گیان وَننہٕ چھُ آمُت۔

اُت = اُتھ:۔[س: تا] اَکھ پوٚ کھلوٚگ۔ مِ: بَنٛدُت، بَنٛدُتھ۔میٖٹرُت، میٖٹرُتھ۔شٛرُت، شیٖرتھ۔

اُتنہٕ بلایہِ تُت:۔ اُکی ہِسٕرٕ بلایہِ بیٚاکھ۔ اُکی ہِنٛدِ بَدلہٕ بیٚاکھ(پھساوُن)۔

اُجرتھ:۔[م۔موٗل: اُجرت <ع: اُجرۃ۔] موٚزوٗری۔ (کاٛم) کرِنۍ۔مُژ۔

اُر:۔ اَکھ پوٚت لوٚگ۔ مِ: کاشُر۔گاشُر بیترِ۔

اُردو/ اُوٗردوٗ:۔ [ن۔ موٗل: اُردوٗ/اوٗردوٗ <ترٛکی: اُردوٗ = (لشکر)]۔ اَکہٕ زبانۍ ہُنٛد ناو۔

اُروٗشی:۔ اَکھ اَپسرا، حوٗر، اَژہٕ رَژھ۔

اُس ا:۔[اَکھ پوٚت لوٚگ یُس وُری یَس کیٚت ہاوان چھُ۔ مِ: یہہ +اُس =یہُس (ییٚمہِ وُری یہٕ) پَر+اُس =پرُس (پتمہِ وُری یہٕ)۔

اُس ۲:۔ اَکھ پوٚت لوٚگ ییٚمہِ سٍتۍ کیٚنٛہہ حالتھ نَنان چھےٚ۔ مِ: موٗنٛڈ+اُس =موٗنٛڈُس۔ بڑوٗک+ اُس=بڑوٗکُس۔

اُفتادٕ:۔[<ف: اُفتادہ]۔ ا۔ پیٚوٗمُت۔ پٔتھر پیٚوٗمُت۔

پرٕ ژھیٚوٗن۔ یُس نہٕ کانٛہہ آسہِ۔ ۲۔ بیٚوٗٹھ (زمین)۔لاگنۍ (زمین)۔

اُک:۔ اَکھ پوٚت لوٚگ۔ مِ: ہُمیٚک، ییٚمیٚک، تتیٚک۔ یہِ چھُ ہاوان ییٚلہِ کانٛہہ چیز کُنہِ جایہِ بیترِ ہُنٛد آسہِ۔

اُسکہٕ لُتھر:۔ اکہٕ بانہٕ ہِنٛدی زِ داند ییٚمو منٛز اَکھ تھوٚد تہٕ بیٚاکھ ژھوٚٹ آسہِ یا اَکھ زوردار تہٕ بیٚاکھ کمزور آسہِ۔

اُک ہوٗنگ، اوٗک ہوٗنگ:۔ [ن۔موٗل: اُکھوٗنگ <س: ایکہٕ+ اَنگہٕ] گلُس اوٗک پاسے دود۔اَڑِ گُلک دود۔

اُل:۔ اَکھ پوٚت لوٚگ۔ مِ: گاٹُل بیترِ۔

اُلٹاپلٹ:۔ پھِرِ تھُرِ۔تلگ پٔٹھ۔چھلہٕ چھانگرِ۔

اُلفتھ:۔[ن۔موٗل: اُلفت <ع: اُلفۃ] پاٛنٛنیار۔مایہ موٚحبتھ۔لول۔

اُمت:۔(وومت) [م۔موٗل: اُمت <ع: اُمۃ]۔ ا۔ مانَن واٛلۍ۔ ۲۔ پیغمبرِ اِسلامہٕ سٕنٛدی پاٛروکار۔

اُما، (ووما):۔ [م۔موٗل: اُما <س: اُما] پاروٗتی (دیوی ہُنٛد) اَکھ ناو۔

اُن:۔ اَکھ پوٚت لوٚگ۔ یہِ چھُ ہاوان۔ ا۔ کانٛسہِ ہُنٛد۔ مِ: مامُن، رامُن بیترِ۔ ۲۔ کیٚنٛہہ کرُن، مِ: برُن۔ گرٛھُن بیترِ۔

اُنگرٕ ٹھ:۔[ن۔ موٗل: اُنگرٕ ٹھ] سُہ اوزار ییٚمہِ سٍتۍ ٹیٚپن،

شُسترِ بیترِ ژٲٹان چھِ۔

اُو:- اَکھ پوٚت لوٚگ۔ سُنٛد، گُنہٕ چیٖزُک بنیُومُت۔
م بۆچھ۔ میٚژ یُو۔ کٔتر یُو بیترِ۔

اُہر یُونٛد، اُہریُنٛد:- [>س: اَورہ+ک: ہُنٛد] رَژھا ہورُکن۔ اُہر یُونٛد پہَن۔ رَژھاڈٔلتھ۔ اُکُن پہَن، اؤری کُن پہَن۔

اوٗ

اوٗترٕ۔اوترٕ:- [>س: اُتر]۔ ا۔ راتھ بروٗنٛہہ اَکھ دوٚہ۔ یُو بروٗنٛہہ اَکھ دوٚہ۔ ۲۔ یتھ کینٛہہ دوٚہ گیہِ۔

اوٗر:- اَکھ پوٚت لوٚگ۔ م: نست=نستوٗر۔

اوٗری نہٕ یوٗری:- ا۔ زوٗنہٕ ٹھیکھ (آسُن)۔ ناٹھیکھ۔ تیٚتھے ہیٚوٚہ۔ ۲۔ ڈوٗلُمت۔ جبٕن منٛز نہٕ۔ ۳۔ پیران گیران۔

اوٗسرِ کھوٗسرِ:- (شیرنٔے کرنٔے۔ کھری لدٕ پأٹھی۔ ہُرمُرکرِتھ۔

اوٗنی، (ووٗنی):- [>س: اوٗرنہٕ] پیرو۔ پٹوٗ۔

اؤ

اؤبُج، اؤبج، اَبیج:- [م۔موٗل: اؤبج/ابیج >س: اَبجا] اکھ ژوکہِ سینٛگ ناوِیُس پأنٔے کھسان چھُ۔

اؤبُر ا:- [ن۔موٗل: اؤبر >ع: اَبرَق=س: اَبھرک] اکھ قِسمُک مادٕیُس زَن کانہِ منٛز نیران چھُ۔

اَمہِ چَن وَتن یا تختہٕ پٹھٕن چھِ نیران شیشہٕ لأٹھ ہوی وَرق یمن اَپارٕ پیور گاش چھُ ترٲن۔

اؤبرٕ تلِم:- اؤبرٕ لاٹچ چھلِ۔

اؤبرٕ چھلِ:- اؤبرٕ ٹُکرٕ۔

اؤبرٕ دأر:- سو دأر یتھ شیشہٕ بدٕل اؤبُر لأگِتھ آسہِ۔

اؤبرٕ زوٗل:- اؤبرٕ رٕلن ہُنٛد بنیُومُت اَکھ زأنٛلی دار نقشہٕ۔

اؤبرٕ کانٛگر:- سو کانٛگر یتھ اؤبُر چھأوِتھ آسہِ۔ اؤبُر لأگِتھ کانٛگر۔

اؤبرٕ مایہٕ:- مایِس سٟتی تۄر وومُت اؤبُر۔ (پلوٗن کرنہٕ باپتھ)۔

اؤبرٕ موٚنٛد:- موٚٹ اَکھ اؤبرٕ دٔتھ یتھ نہٕ سہل سہل وَرق ٹلنہٕ یِن۔

اؤبرٕ موچرٕ:- اؤبرٕ وَرقُک ہیٚوٚہ موچرٕ۔ وَرگہٕ: زأوِیُل۔

اؤبرٕ موٗلے، اؤبرٕ مویا:- اؤبرٕ رَژھا اؤبرٕ پیٚنٛژا۔

اؤبرٕ وٕتُن:- بٔڈ اؤبرٕ رٕلِ۔

اؤبرٕ وَرُق:- اؤبرٕ وٕتنٛک اَکھ تہہ۔ اؤبرٕ مونڈ یِک اکھ وار۔ اؤبرٕ تھر۔

اؤبرٕ ہٕن:- تیٚوٗتے اؤبرُ یوٗتاہ کانٛسہِ نِش آسہِ۔

اؤبرٕ ہٕنا:- اؤبرٕ پیٚنٛژا۔ اؤبرٕ رَژھا۔

اؤبُر ۲:- [ن۔موٗل: اؤبر >ف: اَبر/اَبھر] آسمانس پیٹھ وٕنِل ہیٚوٚہ باہ یُس یمہِ سٟتی رُوٗدٕ تہٕ شین بیترِ پیوان چھُ۔

اۄ برَس تَل :- اۄ برس دولہٕ۔ اۄ برَس ژھایہٕ۔ اۄ برس پتہٕ کنہٕ۔

اۄ برَس ڈیٛکی وٕٹنی :- ا۔ اۄ برُ ہتہٕ ییٚتہٕ سُمتھی یتھ منز منز گۄن گرٕھن تہٕ تتھ پھٹلی گرٕھنی۔ ۲۔ تہٕ سوٚنچن یہ نہٕ بُنی تھےٚ ہیکہٕ۔

اۄ براۄن :- اۄ برُ کھارُن۔ اۄ برُ کھسُن۔ تَب اۄ برٕ ستی وَلنہٕ یِن۔ اۄ برُ واہرنہٕ یُن۔

اۄ برٕ اۄ برُ :- ا۔ سأری ہے آکاشس وہرانہٕ آمُت اۄ برُ۔ زبردس اۄ برُ سبٹھاہ اۄ بر۔ اۄ برٕ زال۔

۲۔ اۄ برنہٕ تھپھے تلُن۔ دۄ ہے اۄ بر آسُن۔ مِ: یہ رٕتھ ووت اۄ برٕ اۄ برُ۔

اۄ برٕ تلُک آفتاب :- اۄ برٕ تلہٕ دٕ امُت سِری یہ یا اۄ برَس ژھایہ سِری یہ۔

اۄ برٕ ڈیۄ ٹنگ :- گۄن اۄ برٕ ژۄٹ۔

اۄ برٕ رِنگ :- اۄ برٕ پیٛژا۔ اۄ برٕ رَژھا۔ اۄ برٕ ہَن۔ لوکُٹ اۄ برٕ لَمبُکھ۔

اۄ برٕ زال :- سأری ہے اَسمانس اۄ برُ نال وٕلتھ آسُن۔

اۄ برٕ زانٛد :- توٚن تہٕ سأری ہے واہراونہٕ آمُت اۄ برُ ییمہٕ ستی گاشس دٕہی ژھبتے گژھ۔

اۄ برٕ ژۄٹ :- تُس نَبس پیٹھ کُنے گۄن اۄ برٕ ژگل۔

اۄ برٕ ژھاے :- سو ژھاے یوس اۄ برکہ سِری یَس ژھایہ روزنہٕ ستی پتھرس پیٹھ پیٛیہٕ۔

اۄ برٕ گجر :- سو گٹہٕ یوس سبٹھاہ کرٕہن یا سخ اۄ برُ آسنہٕ کِنی آسان چھےٚ۔

اۄ برٕ گاش :- چھۆت اۄ برُ آسنہٕ کِنی آسانُک گاشرُن (رٕاتھ کیٚت)۔

اۄ برٕ گۄٹ :- سو گٹہٕ یوسہٕ اۄ برُ آسنہٕ کِنی آسان چھےٚ۔ (دۄہلہٕ)۔

اۄ برٕ لَمبُکھ :- زٕٹھ، مۆٹ تہٕ وکرأل اۄ برٕ چھل۔

اۄ برٕ مال :- اۄ برٕ تنٛدل۔

اۄ برٕ مۆنٛد :- سخ رٕۄد اۄ برُ۔

اۄ برٕ ہَن :- اۄ برٕ موے۔ کِہے اۄ برُ۔

اۄ برٕ ہَنا :- اۄ براۄن۔ اۄ برٕ ستی وَلنہٕ یِن۔ اۄ برُ واہراونہٕ یُن۔ اۄ برُ کھارُن۔ اۄ برُ کھسُن۔

اۄ بُل :- [ن۔ مۆ: اۄ بُل < اۄ بجہٕ ہُندٕ نرٕ] ا۔ اکھ ژۄچ سبزی یوسہٕ پانے کھسان چھےٚ۔ اۄ بٕج۔ ۲۔ اکہٕ وَن پوشُک ناو۔

اۄ پ :- [ن۔ مۆل: اُپ < س: اُکپہٕ] لۆت۔ لۆت آسُن۔ یُس نہٕ سۆن آسہٕ۔ یَس نہٕ سَنبر آسہٕ۔ چھچھ کرٕ ژر۔ کم بانہٕ، یَس نہٕ وٚپن بانہٕ آسہٕ۔ مِ: أپ۔

اَپن ہنٛز ماجہ نے پرٕ سَن۔

ژرکٕن ہنٛدی گرٕ کِتھہٕ کھسَن :- یہ چھہٕ کأنسہٕ بیقلس متلق وَنان زِ تہنٛزٕ بیقلأزی ہُند چھُ چالاک تہٕ دانا انسان فأیدٕ تلان۔

أپس ڈُنی مشکل پینز :- وٕ سی پأیس ہے کینہہ بنہٕ

سہ چھُ پھٹنس یوان۔ کأنسہِ تئوٗت بٔنِن یَس نہٕ
تمنٛیگ رَٹن بانہٕ یا وٮ۪پن بانہٕ آسہِ۔ مِ: چھم
چھِٹھ تہٕ چھما کأنسہِ۔

اۆت:۔[مۆل: اَت<س: اَتر]۔ اور۔ اور کُن۔ اَتھ طرفس۔ اَپأری۔

اۆتہٕ تھٕے:۔ اُتِے۔ أتھی جایہِ۔ أتھی طَرفس۔ اۆری۔ اَپأری۔

اۆتتھ:۔ اۆت۔ اَتھ جایہِ۔ اور۔

اۆت کُن:۔ اَتھ طَرفس۔ اَتھ اَنٛدَس۔

اۆت کُنٛے:۔ أتھی (خاص) طرفس کُن۔ أتھی (خاص) اَنٛدس کُن۔ اۆری کُن یوت۔

اۆچھ:۔[ن۔ مۆل: اَچھ]۔ گاڑی بُزنچ زُوَل تاو۔
أچھ گور:۔ بُزمُت گور۔ تۆ ومُت گور۔

اۆدُر:۔[ن۔ مۆل: أدر<س: آرذر]۔ سرٛیہہ دار۔ پاں کُت۔ آبہ کُت۔ یہِ ہۆ کھمُت آسِنہٕ۔ یتھ أدر پر آسہِ۔ مِ: أدِر۔

أدِرزٕٹ:۔ ا۔ اۆدُر زچہِ پلو۔ گٕمہ بیترِ ووتھراونہٕ باپتھ پڑون دَجہِ پلو۔ ۲۔ یُس پتے روزِ۔ یُس لارِتھ گژھہِ۔ یُس تھٕچھے تُلنہٕ۔

أدِرزٕٹ ہٮ۪ؠوٗ اَگادِ گژھن:۔ تھٕچھے نہٕ تُلنٛی لارِتھ گژھن۔ پتے روزُن۔

أدراوُن:۔ ہٮ۪کنٛ ناوُن۔ نۆ دُر کرُن۔ بَرُن (پانہٕ بیترِ ستی)۔

أدرِ کنہِ:۔ بتہٕ سِنہٕ کنہٕ نقد ہار۔ (یمہٕ کور ہُنٛدٕ واُریُو گنہٕ

پرٛۆگس یا بٔڈِس دۆہَس پٮ۪ٹھ سوزنہٕ چھےٚ یوان۔

أدِر کھٔل:۔ ٹیوٗلے مُسلہٕ والُن۔ سَخ بےیزٔتی۔ سبٹھاہ بےٚ قدری۔ دور گتھ۔

أدرِے موہَر:۔ (بُدری ناٹھنی) یتھ موہَر ہو کھنے آسہِ۔ تازٕ حُکُم یُس یوٗت جَل دِنہٕ آو تئوٗت جَل ہیکہِ پھِر نہٕ تہٕ ہٮ۪تھ۔ یُس حُکم کُنہٕ تہٕ پھِرِ بدَلِتھ ہیکہِ۔ سہ حُکم یتھ پٮ۪ٹھ نہٕ کانٛہہ وَسا آسہِ۔ ورگہٕ یہِ نہٕ پکہٕ آسہِ۔

أدُرن:۔ اۆدُر گژھن۔ بَرنہٕ یُن۔ آبہ کُت گژھن۔

أدرِ ر:۔ اۆدُر آسنچ حالتھ۔ سرٛیہہ۔

اۆدُر زہن ہٮ۪ؠوٗ:۔ سبٹھاہ اۆدُر۔ پۆرٕ پأٹھی آبہ ستی بُرتھ۔ یتھ تھۆ دتُلنہٕ آب پشہٕ۔

اۆڈ:۔[ن۔ مۆل: اَڈ<س: اَردھ] نصف۔ دۆیم بوگ۔ کُنہٕ چیز کہ دۆیو حصو منٛز اَکھ حصہٕ۔ مِ: أڈ

اَڈِپار:۔ نکھہٕ تلے۔ کہہ دۆر۔

اۆڈے:۔ ا۔ صِرف نصف، نصفے۔ اَڈیوتا۔ ۲۔ پۆرٕ نہٕ۔ نامکمل۔

اۆڈ اۆڈ کرُن:۔ ٹٮ۪ٹھ ٹیک کرُن۔ پھٹِتی کرنی۔ تِکھ ٹکنی۔

اۆڈ اۆڈ گژھن:۔ پھٹِتی گژھنی۔ ٹکر گژھنی۔ (یہِ چھُ وۆہو) مِ: گوسہ اۆڈ اۆڈ۔

اۆر:۔[ن۔ مۆل: اَر<پراکرت: رَ<س: اُرج]۔
ا۔ ثۆبُتھ۔ شرٛ مۆٹھے۔ ۲۔ وارِ کارٕ ٹھٮ۪کھ۔ داد

وادِروٗس۔

اَرِزَ نگہِ مَکَرٕ:- وارِ کارِ أستھ پنٕن پان خراب کرُن۔ تِتھِس کارس دَخل دیُن۔ ۲۔پیٚیہٕ ستیٚ کوٗن ییہٕ

اَرِوٗرِ:- ٹھیکھ حالَژ منٛز، جان حالتَس منٛز۔ ۲۔ دِلہِ۔ وَژھ وأنجہ۔

اوٗردوٗر:- وارِ کارِ۔ یَس نہٕ کانٛہہ دود آسہِ یا یُس نہٕ ڈوکیوٗمُت آسہِ۔ اَرِزُو۔ نَل نکھ ٹھیکھ، مَضبوٗط۔

اوٗرزُو:- دادِ دَگہِ رَژھر۔ زُو کَنی ٹھیکھ آسنٕچ حالتھ۔ اربر۔ ییہ چھِ أہی کرنہٕ وِزِتہٕ ونان۔ مِ: گرٛژھ ژٕے اوٗرزُو۔

اوٗرزُوتہٕ دوٗرکوٚٹھ:- وارِ کارِ پننہٕ نوٚ کوٚٹھو پکان آسُن۔ ییہ چھِ أہی کرنہٕ وِزِ ونان۔ مِ: گرٛژھ ژٕے اوٗرزُوتہٕ دوٗرکوٚٹھ تہٕ دِیِتھ گوژٕے رٕوزی نَے زُو دادِ دَگہِ روٗس تہٕ پننہٕ نوٚ کوٚٹھو آس پکان۔

اوٚروٗر:- ۱۔ ہَرسٹ پوشٹ۔ وارِ کارِ تہٕ موٚٹ دژوٗٹ۔ ۲۔کانٛہہ چیز یُس سأبُم حالتَس منٛز آسہِ۔ ییہ نہٕ کھٔنڈی پھٔٹ آسہِ گوٚمُت۔

اوٗز:- [ن۔موٗل: اَز]۔ کٔشیرِ ہِندِس أکِس جانور سُند ناو۔

اوٗزُر:-(عُذُر) [ن۔موٗل: اوٗزر <ع: عذر]۔ ۱۔بہانہٕ یا حیلہٕ (بروٚنٛہہ کنہِ تھوٗن)۔ ۲۔اعتراض۔ ۳۔زَنانہٕ رَنٛگ۔ ماہوأری۔

اوٗژھ:- [ن۔موٗل: اَژھ <س: اَچھ]۔ ۱۔(کپُر بیترِ) أوٗیل۔ زأوٗیل۔ توٗن۔ ۲۔سُہ یَس رَتھ ماز کم آسہِ۔ کم زُو زبتہٕ وول۔ مِ: أژھ۔

اوٗش:- [ن۔موٗل: اَش <س: اشرُ]۔ سُہ پوٚنی یُس أچھو کنی وَدنہٕ یا زِنیادِ أسنہٕ بیترِ سببہٕ وَسان چھُ۔

اَشہِ پھپرِ:- کٔشیرِ منٛز اکہِ ترتھُک ناو۔ ییتہِ اَکھ ترُن تہٕ بیا کھوٗشن کونڈ چھُ۔

اَشہِ چہ دارِ:- أش جویہ۔ أش رَزِ۔ ترِیہِ اوٗش۔

اَشہِ نہٕ دار:- أش جویہ۔ أش رَزِ۔ ترِیہِ اوٗش۔

أش بگہِ:- أش گنڈ۔ أچھن منٛز سبٛتھاہ اوٗش۔ اَشہِ ستیٚ بَرِتھ أچھ۔

أش پھٹیوٚر:- لوکٹ أش قطرِ۔ لوکٹ أش پھٹیوٚر۔

أش پھٹیوٚر:- أش قطرِ۔

أش ٹأری:- اَشہِ ستیٚ بَرنہٕ آمٕتی ٹأری۔

أش دَدراے:- أش دِگنی۔ أش دار۔

أش دار:- ترِیہِ اوٗش۔ أش جوے۔

أش دِگنی:- سو أش داریوسہِ ہنٛگہِ منٛگہِ۔ أچھو نیرتھ بُتھِ پیٹھی بون وَسہِ۔

أش ژالہِ:- تیوٚتاہ اوٗش یوٚت دوژھہِ بَرنہٕ ییٚن یا دوژھن واتہِ۔ دوژھو دوژھو اوٗش۔ أش بگہِ۔

أش ژأری:- اَشہِ بَرِتھ أچھ۔ أش گنڈ۔

أش گٹہٕ:- دِہہِ وِہہِ کَنی أچھن اوٗش پننہٕ سببہٕ

یوسہٕ اَنہٕ گٹہٕ ہش گژھان چھےٚ۔

أش گٹہٕ کار:- (دادِ، دٕہہِ یا دَوا بیترٕ ستیٚ) أچھن منز واریاہ اوش سَمن۔

أش گنڈ:- أش بگہٕ۔ ویوٚٹھ ویوٚٹھ اوش أچھن منز سَمن۔

ا وٗش اَنُن:- ا۔ اوش والُن۔ اوش ترٛاوٕ ناوُن۔ وَدٕناوُن۔ ۲۔ ووٹہٕ اَنُن۔ کُنہِ چیزَس پیٹھ تنٛبہٕ لاوُن۔ ۳۔ زورٕ وَدنس کُن کرُن۔

اوش تہٕ بَتہٕ کھیٚوٚن:- کھبن پٔنڈی نیرُن۔ غمہٕ ستیٚ وَدان وَدان کھیٚوٚن۔

اوش تہٕ پیٚوٚژش گُنے گژھن:- تیٚتھ وَدُن یِتھ نَس تام پٔشہِ۔ باکہٕ وَدُن۔ باکن اَژُن۔

ا وٗش ترٛاوُن:- وَدُن۔

اوش ژالہٕ ترٛاوُن:- وَدرایہٕ اوش ترٛاوُن۔

اوش یُن:- ا۔ أچھن منز اوش ظاہر گژھن۔ وَدُن۔ دِلَس سبٹھاہ لگُن۔ ۲۔ اَزرُون یُن۔

اوصوٗل:- [ن۔ مؤل: اوصوٗل <ع: اُصوٗل]۔ قأیدٕ۔ قونوٗن۔ سُہ طرٕیقہٕ یتھ پیٹھ پکُن پزِ۔ کانْہہ اخلأقی قأیدٕ۔

اوک:- [ن۔ مؤل: اَک <س: ایکہ۔ ف: یک] یتھ اکھ آسہِ۔ مِ: اوک پَشَل۔ تہٕ دُپتھ گو یتھ اَکی طرفہٕ پَش آسہِ۔

اوک اوک وارِ:- اَکہٕ اَکہٕ۔ اَکہٕ پتہٕ اکہٕ۔ اَکھ اَکھ کرِتھ۔

اوک اوٗنگ:- [<س: ایکانکی]۔ یتھ اَکُے اَنگ آسہِ۔ اَکہِ ایکٹُک ڈراما بیترٕ۔

اوک بوٚر:- ا۔ سُہ بوٚر یا اَژنٕچ جاے یِیمہِ منٛزی اَکہِ پھِرِ اَکُے کھورٕ اَنتھ ہیکو یا یِیمہِ منٛزی اَکہِ پھِرِ أکیسے ژٕنِس سوٚنب اَژنٕچ وَتھ آسہِ۔ ۲۔ یتھ اَکُے دَرواز آسہِ۔

اوک پٔور:- ترٛژہ تنگ وَتھ یتھ أکیسے پٕرَس یا أکیسے پٕدَس سوٚنب جاے آسہِ۔

اوک پوٚش:- اوک پاسے پَش کرِتھ لرٕ جاے یا چھپرٕ۔

اوک پور:- اَکہِ لرِ۔ اوک پاسے۔ اَکی طرفہٕ۔ مِ: اوک پور وَج۔ اوک پور بیٚوٚٹھمُت۔

اوکتار:- [مؤل: اوکتار <ہ/ا: اکتارا] یکتار۔ سیتارٕ یتھ اَکُے تار چھےٚ آسان۔

اوک توپ:- یتھ اَکُے تاپھ دِنہٕ آسہِ آمُت۔ یتھ اَکُے تاپھ آسہِ لوٚگمُت۔ یہِ کینژھا اَکی پھِرِ تاپَس تھوٚنہٕ آسہِ آمُت۔

اوک توش:- اوگُن۔ یتھ اَکُے تاہ آسہِ۔ اوک پچَل۔ اوک توہہٕ۔

اوک توو:- یتھ اَکی لٹہِ تاو آسہِ دِنہٕ آمُت۔ اَکی تاوٕ تووُمُت۔

اوک توہہٕ:- یتھ اَکُے تاہ آسہِ۔ اوگُن۔ اوک توش۔

اوک ٹاسَل:- یتھ کُنُے ٹاس نیرِ۔

اۄک ڈٔنڈُر: — یَتھ اَکُے ڈٔنڈٕر آسہِ ۔ یَتھ اَکُے دار آسہِ ۔

اۄک ڈٔنڈٕر ہِل: — یَتھ اَکی طَرفہٕ ڈٔنڈٕر آسہِ ۔ اۄک ۔ ڈٔنڈُر ۔

اۄک دۄل: — یَتھ اَکوے دَل آسہِ دیٚتھمُت ۔ یہِ اَکی پھرِ مُنمُت آسہِ ۔

اۄک دور: — یَتھ اَکی طَرفہٕ بَر آسہِ یا پۆت بَرے یوت آسہِ ۔

اۄک دۄہ: — [<س: ایکہ + دِوا] ۔ گٹہٕ پچھک یا زۄنہٕ پچھک گوڈنیک دۄہ ۔

اۄک رۄس: — یَتھ کُنُے مَزا آسہِ ۔ یہِ بے بگورتہٕ مسالو ورأے آسہِ ۔

اۄک زَنٛگل: — اۄک زۄنگ ۔ یَتھ یا یُس کُنی زَنگ آسہِ ۔

اۄک زۄنگ: — یَتھ کُنی زَنگ آسہِ ۔ یَتھ اَکُے زَنگ آسہِ ۔ اۄک زَنٛگل ۔

اۄک ژور: — ووتھِ دان ۔ یَتھ اَکُے گگ آسہِ ۔

اۄک طَرفہٕ: — [<س: ایکہ + ع: طرف] اۄک پاسہٕ ۔ اَکہِ طَرفہٕ ۔

اۄک کانٛل: — یُس اَکُے کانٛی آسہِ سبٹھاہ لیۆژتہٕ کمزۄر ۔ یُس نہٕ بار ہیٚکہِ ژٲلتھ ۔

اۄک کاش لد: — اَکہِ دُہُک فاقہ ۔ یُس اَکہِ دُہُک فاقے آسہِ ۔ یُس اَکھ دۄہ کینٛہہ کھنٛبس آسہِ گومُت ۔

اۄک کول: — یُس دۄہَس مَنز اَکی لٹہٕ کھنٛبن کھیٚیہٕ ۔ یُس اَکُے کال آسہِ کھیوان ۔

اۄک لَبل: — کُنی لَبہٕ وول ۔ یَتھ صِرف اَکُے لَب آسہِ ۔ یَتھ اَکُے طرف آسہِ ۔

اۄک لۆب: — یَتھ اَکُے لَب آسہِ ۔ کُنی لَبہٕ وول ۔ یَتھ اَکُے طَرف آسہِ ۔

اۄک لۆر: — یَتھ اَکُے لَر آسہِ (رزبیتر) یا یہِ اَکہِ پَنس یا اَکہِ داوِ پیٹھ آسہِ ۔ م: اۄک لۆر ترژوٹ ۔

اۄک نَرِل: — یُس اَکُے نَر آسہِ ۔ یَتھ اَکُے نۆر آسہِ ۔

اۄک نۆر: — یُس اَکُے نَر آسہِ اَکُے نۆر آسہِ ۔ (مثلن قمیض بیتر) ۔

اۄک وارِ اۄک وارِ: — اَکھ اَکس پَتہٕ ۔ اَکہِ اَکہِ ۔ اَکہِ پَتہٕ اَکہِ ۔ اَکھ اَکھ کٔرِتھ ۔

اۄک ؤرِش: — وٲرِشِنٛز (کینٛہہ چھِ اۄک وٲرِشِنٛز تہٕ وَنان ٲسۍ ٲتی (گٔریِسن) ۔

اۄک وور: — یَتھ اَکُے وَر آسہِ دیٚتھمُت یَتھ اَکے وُٹھنۍ آسہِ دِژہمژ (رزبیترِ)

اۄکُر دُکُر: — اَکُے ۔ کُنُے ۔ کُنُے زۄن ۔ (تمہِ ساتہٕ یوان وننہٕ ییلہِ وَنُن آسہِ، تتہِ چھُ اَکُے ۔ اَکُے ہیٚکہِ یہِ کٔرِتھ، صرف اکھ ییہِ یور)

اۄ کُس بۆ کُس: — اَکھ شُرۍ گِنٛدُنہٕ ۔ یہِ چھے اَکھ شُرۍ کھیل ۔ یَتھ اَنٛدر شُرۍ چھِ پٔتھرِس پیٹھ پھٔرِتھ اَتھ تھَوان تہٕ کانٛسہِ شُرۍ سٕنٛدِ پیٹھ شۆرُٕ کٔرِتھ "اۄ کُس بۆ کُس" بیترِ اَکھ اَکھ لفظ پٔرِھ اَکھا

وَنان گرٛھان تہٕ أکس أکس شرِس اَتھس اۄنِنٛگ لاگان یَس پۆتُس اۄنِگ لاگہِ سہٕ چھُ لگان تہٕ پتھٕ پأٹھۍ بیٚین کرٕنہ ہوان۔

اۄکرِ دُکر، وُکرِ دُکر:- [م۔مۄل: اۄکرِ دُکر <س: وَکرِ+ک: اُکرِ۔وزنہٕ باپتھ]۔ڈکھہٕ یا ڈۄکھ نیرتھ ژلنہٕ کِنۍ وُستھ پیٚون۔

اۄکھُنگ:- [ن۔مۄل: اۄکھُنگ <س: ایکہ+ اَنگہ] اَکی پاسہٕ کلہٕ دود۔ أکی ہے میگۍ دود۔

اۄگُرتھۆگر، اۄگُرٹھۆگر:- [ن۔مۄل: اَگُرتھگر <س: اَگھٹ+ وَزنہٕ پُھٹی تھۆگرٕ] اوٹھُر کھوٹھُر، بےٚ سۆم، یَتھ ہشرَ یا سَبر بیترِ آسہِ نہٕ۔

اۄگُن ۱:- [ن۔مۄل: اَگُن <س: ایکہ+ گُنہ > ک: اکہٕ+ گۆن]۔ اَکُے۔ اَکھ۔ یَتھ اکہِ زیادٕ تہٕ یا لرٕ آسُن نہٕ۔(مِ: رَز، پَن تہٕ کپُر بیترِ)

اۄگُنس دوگُن:- ژَرِ کھوتہٕ تہٕ ژۆر۔ زیادٕ کھوتہٕ تہٕ زیادٕ۔ ہُرِ کھوتہٕ ہُر۔

اۄگُن ۲:- [ن۔مۄل: اَگُن <س: اَگنہِ]۔ داچھ رِیہہ۔

أگنہٕ پینٛڈ:- ہم کرنٛچ پینٛڈ۔

أگنہٕ پرٛاپین:- ہوٗنہٕ کہٕ نۄپدِک گورسُند بوگ۔ ہودشیشہٕ۔

أگنہٕ ٹیوٗک:- سہٕ ٹیوٗک یُس ہوٗنس پتھ أگنکہِ سۄرٕ ستی کرنہٕ چھُ یوان۔

أگنہٕ گُٹھ:- سہٕ ساتھ یَتھ پٹھ ہوٗن یِیہٕ کرنہٕ (گرٕرین)۔

أگنہٕ کوٗنٛڈ:- ہوٗنہٕ کوٗنٛڈ۔ ہُم کرنہٕ باپتھ سٕنٛزِس بنأوِتھ نارزاپنٛچ جاے۔

أگنہٕ مَنٛنٛ:- ہمہٕ نک بانہٕ۔ ہوٗن کرنٛچ مَنٛن یا منقل۔

أگنہٕ موکھ:- سہٕ یَس أسس اندر أگن یا نار چھُ۔ وَرگہٕ: شِو۔

أگنہٕ وُٲتر:- ہوٗنُک سامانہٕ۔ تِم چیز یِم ہوٗنس پتھ نارَس ہُمنہٕ یِن۔

اۄلُت:- [ن۔مۄل: اَلت <ہ: الٹہ <س: اَلکتہ]۔ غازٕ۔ بُتھِس ووزجار کرنُک اَکھ سامانہٕ۔ رۄنٛج۔ انگراک۔

اۄل گۆل:- [ن۔مۄل: اَل گل]۔حیلہٕ۔بہانہٕ۔

اۄم (کار):- [ن۔مۄل: اوم کار <س: اوم کار]۔ اومکار۔ اَژھینٛی آواز۔ اَناہَتھ۔ پرٕنو۔ ہیٚنٛدۍ تصوف کِنۍ خوداے سُند ناو۔ حق الحق

اۄمُبر ہیر:- [<س: اَمریشوٗر]۔ سرینگرس شالہ کِنۍ یوٗ ہے ژۆرمیل ہیٚوٗہ دۆرا کہِ گامُک ناو، یَتھ کالہِ أسۍ اَتھ "اَمریشوٗر" وَنان۔

اۄمبۆرٕ:- [ن۔ک: اۄمبۆرٕ ۔مۄل: اۄمبۆر <ف: زَمبُورہ]۔ کِلی بیترِ کڈنُک اَکھ اوزار۔ یُس چھان تہٕ کھارا کثر استیمال کران چھِ۔

اۄن:- [ن۔مۄل: اَن <س: اَندھ]۔ سہٕ یَس نہٕ

بوزنہٕ آسہِ یوان۔ یَس نہٕ أچھن گاش آسہِ۔
یَس نہٕ أچھ آسَن۔
اَنہٕ أچھ گاش:- تیٚچ نہٕ وومید آسہِ تی بَنُن۔ ٹوٹھ اولاد۔
اَنہِ چھٕٹر:- ژھپَن ژھأر۔ اَکھ شُری گِنٛدُن۔
اَنہِ خأراتھ:- تہِ یہِ ئلی ییہِ دِنہٕ، یہِ نہٕ واتہِ۔ یہ چھُ
ہرزٕ پأٹھی یوان وَننہٕ۔ مِ: پرٛزٕم نا کینٛہہ چھُمنہٕ
اَنہِ خأراتھ۔ پنٕنۍ چھُم موٗزٕری أمِس چھےٚ خبرزِ
اَنہِ خأراتھ دِتٕمٕس۔
اَنہ گٹہِ:- اَنہِ گُٹِس منٛز۔ راتھ کیُت۔ گاش ییٚنے۔
اَنہِ گٹہِ ۔:- ترٛٹھ گٹہِ ییتہ منٛز نہ بوزنے ییہِ۔ گاش
نہ آسُن۔ ترٛٹھ حالتھ ییتہ منٛز نہ بوزنے ییہِ۔
اَنہِ گاتھ:- وَٹہِ۔ ٹھَنگ۔ داغ۔
اَنہِ گوٚٹ:- گاش نہٕ آسُن۔ ترٛٹھ حالتھ ییتہ منٛز نہٕ
بوزنے ییہِ۔
اَنہِ گوٚٹ تُلُن:- دُم تُلُن۔ ہُردُس تہٕ بُردُس
تُلُن۔ ہنٛگامہ کھڑا کرُن۔ جگٕرٕ تہٕ فساد تُلُن۔
أنِس مُش ہاوُنی نہَ ثواب نہ گوناہ:- أنِس مُکہٕ
ہاوُن چھُ فضول تہِ کیازِ تَس چھُنہٕ گاشہٕ۔ یُس
شوٗد بوٗ دآسہِ تَس ترٛٹھ کتھا وَنٕنۍ یوسہ نہٕ تَس
فِکری ترِ چھےٚ اَکھ بےٚ کار حرکتھ۔
أنٕی اَراتھ:- سَندٕ یا وِزِ سَندٕ یا موقہٕ۔ سوگرٕ ییمہِ ساتہٕ
شام چھُ ہوان گرٛھن۔
أنٕی بِشتہٕ:- یُس اوٗن ہیوٚ آسہِ۔ یُس أنٕی پأٹھی ووتھِ
بٕہہِ۔ یَس نہٕ اَتھ وَتھ ییہِ۔ سُہ یَس نہٕ بوزنہٕ
ییہِ کیٛاہ گرٛھ کرُن۔
أنٕی پٹھ:- أچھ تھوٚپ۔
أنٕی تھپہٕ ا۔:- ئلی تھَپہٕ دِنہٕ۔ وُچھنے کرنے کُنہِ
چیزٕس تھپھ دِنٕی۔ سوچنے کرنے کُنہِ پیٹھ پکُن۔
خبر آسنے ہُتھ تہٕ ییتھ تھپھ دِنٕی۔
أنٕی داند:- اَحمق، ہونٛڈ، مُرکھ۔ سُہ یَس نہٕ اَتھٕ وَتھے ییہِ۔
أنٕی رز:- اَنِہن ہنٛز تنٛدل۔ اَنِہن ہُنٛد لأنہِ آسُن
(بیٚچھن وِزِ)۔
أنٕی ژھپِن:- ژھپَن ژھأر (اَکھ کھیل ییتھ منٛز
کانٛہہ منٛز کھٕٹتھ روزِ تہٕ باقٕے تَس ژھانڈنہِ
نیرن)۔ أنٕی چھٕٹر۔
أنٕی سأر:- اَنہِ گٹہِ یا أنٕی سٕنٛدی پأٹھی اَتھو سٕتی چیز
ژھانڈٕنی۔
أنٕی سٕنز کولے خوایَس حوالہٕ:- ییتھ نہٕ کانٛہہ تہِ
پرُسان آسہِ۔
أنٕی کٕتر:- اَکھ شُری کھیل ییتھ اَنٛدرا اَکھ شُر چھُ ژٕنی
متھیتھ کٕتر کُنہِ طرفس دأرتھ دِوان تہٕ باقین
شُرٕن چھُ أچھن تھوٚپ دِتھ آسان۔ یُس یہِ
کٕتر پتہٕ ژھانٛڈِتھ اَنہِ سُہ چھُ زینان۔
أنٕی کھلہٕ:- (۱) مینٛنہٕ تولنہٕ وَرأے۔ (۲) وُچھنہٕ
گرنہٕ روٗستے۔ (۳) اُنی مأنی پأٹھی۔
أنٕی گاش:- کٕمے گاش۔ گاشہِ رژھا۔ گاشہِ پیٛوٗشنا،

نہ آسنس برابر گاش۔

أنی سأر:- (۱) یتھ تھپھ لگہِ تہٕ ہتھ ژلُن۔ بےٚ حسابہٕ لوٗٹھ کرُن۔ (۲) ظلم بےٚ اِنصأفی۔ أنیاے۔

أنی لوٗر:- موٗختا جہ سُند سہارٕ یا ڈوٗکھ۔ (۲) بےٚ وایہ لوٗر گلہٕ وٕنی۔

أنی لوٗرِ لہٕ وٕنی:- أنی کھلہِ چوب دِنی۔ ماردیُن۔

أنی مُشتہٕ:- وُچھنے کرنے یا ئہی کأنسہٕ ستی بد سلوٗکی کرٕنی۔ ئہی کأنسہِ لایُن۔

اۆن پیٚون:- اۆن گژھُن۔ گاش سورُن۔ یہِ چھُ وۆہویہ۔ مِ تَس اۆن پیٚوٗن۔

اۆن داندراو رِساسس داندٕس وتھ:- یَس وتہٕ ہاوٕ کس پانس گژھِ آسہٕ سہٕ کیا أنہٕ بیٚیس گاش۔ یَس نہٕ پانس کینٛہہ خبر آسہٕ سہٕ کیا أتھ روٗٹ کرِ بیٚیس۔

اۆن سپُن:- اۆن گژھُن۔ بوزنہٕ نہٕ یُن۔ أچھن گاش نہٕ روزُن۔ أچھن نہٕ بوزنہٕ یُن۔

اۆن کیازانہٕ زَگ تےٚ پرٛوٗن:- یَس أندرِم گژھِ آسہٕ سہٕ ہیکِہ نہٕ رِتس تہٕ کرٛتس، شکلس تہٕ وبکرٕ أرلس تمیز کرِتھ۔ گاشدارے ہیکہِ جان چِنیرٕ قدرٕ کرِتھ۔

اۆن لاگُن:- (ڈیشتھ تہٕ) زأنتھ أنزان لاگُن۔ گوٗش دیُن۔

اۆنٛگج:- [م۔ موٗل: اۆنٛگج < س: انگلی لفظک ماد] أتھ

کِنۆ تہٕ کھور کِنۆ برٛۆنٛٹھمو پأنژ وَحسومنٛز أکھ حصہٕ۔ پنٛجک أکھ حصہٕ۔

اۆنگجہِ پأنژم:- دوکھ، فریب۔ ژھٗری أتھ ہاوٕنی۔ (مُثلن یتھ کنی ژوٗرسن دبأوتھ ژھٗری اِتھ ہاوِ۔)

اۆنگجہ ٹیوٗنڈ:- اۆنگجہ ہُند تہر۔ اۆنگجہ ہُند برٛۆنٛٹھِم حصہٕ۔

(سیٚز) اۆنگجہِ چھُنہٕ گُو کھسان:- سیٚد سیٚد چھُنہٕ کأم أندان، تہٕ گُو یۆ تمام نہٕ اِنسان ہجر کرِتھ تمام چھُنہٕ کأم سبدان۔

اۆنگجہ گنٹڈ:- اۆنگجہ ہُند جوڑ۔

اۆنگجہِ نم:- اۆنگجہِ ٹینٛڈس پٹی کنی سہ سخ حصہٕ یُس مازس ستی لأرِتھ چھُ آسان۔

اۆنٛگجِ کرٕنی:- مذاق کرُن۔ بیوٗقوٗف بناوُن۔ دغا دیُن۔ ژھلُرن۔ ٹھگُن۔

اۆنٛگجِ گژھٕنی:- دوکھہِ لگُن۔ مذاق کرُن ٹھگنہٕ یُن۔ اَپزٕ ہمتھ بڈٕنی۔

اۆنٛگجِ نہٕ کرٕناوٕنی:- اۆنٛگجِ نہٕ بوڈناوٕنی۔ اۆنگجہِ نہٕ ٹیس کڈُن۔ کُنہِ نہٕ أتھ تہٕ لاگُن۔

اۆنٛگجن پیٹھ نژناوُن۔ اۆنگجہ ٹینٛڈ بن پیٹھ۔ نژناوُن۔ اۆنگجہ ٹینٛڈ بو پیٹھی پھرناوُن:- پنہٕ نین اِشارن پیٹھ پکناوُن۔ فکری نہٕ کھسُن۔ کُنہِ لایق نہٕ تھوُن۔

اۆنگجہِ نہٕ ٹیس کڈُن:- اۆنٛگجِ نہٕ کرٕناوٕنی۔ اۆنٛگجِ نہٕ بوڈناوٕنی۔ کُنہِ نہٕ أتھ تہٕ لاگُن۔

اؤ نگؤٹھہِ :- [ن ـ مؤل: اؤ نگؤٹھ < س: اَنگشٹھَ] نیوٹھ یُس دسخط بدلہِ ییٚنہِ کرنہٕ۔

اؤ نگؤر :- [ن/م ـ مؤل: اؤ نگؤر < ف: انگؤر] دَچھ۔

اؤ نگؤ ژ :- اؤ نگرِٕ ھ، اؤ نگرُ ھ ـ [ن ـ مؤل: اؤ نگرٕ] دُکارِ شکلہِ سوٚنس روپس یکرِپ ہینک اَکھ اوزار۔

اؤ نگُل :- [ن ـ مؤل: اؤ نگُل < س: اُنگلہِ] اَکس اؤ نگجہِ یوتا کھَجر ـ اُٹھَن وُشکہِ پھلبن ہُند کھَجر ـ اَنٹھ۔

اؤ نگُلس پیٹھ بوٚ نگلہِ :- جایہِ پَتِس پیٹھ بڈ عمارتھ۔

اؤ نگُلس شوٚ نگلہِ باٗزی آسنی :- جایہِ جایہِ ژوٗر ژوٗرَ ے آسنی۔

اؤ نگُلہِ :- اَکہِ اؤ نگجہِ ہنٛدِ کھَجرِ ـ تیٚوٗتے کھوٚل یوٗت اَکھ اؤ نگج کٔٹھج آسان چھے ـ اَکھ اَنٹھ۔

اؤ نگُلہِ اؤ نگلہِ :- رِژھ رِژھ، پینٛتہِ پینٛتہِ۔

اؤ نگُل دیُن :- اؤ نگج ہِرِس تام واتناوِتھ دژ وکھاٗنی۔

اؤ وَرکوٹھ :- [ن ـ مؤل: اؤ وَرکوٹھ < اِنگ، اؤ وَرکوٹ] سُہ بوٚ ڈِتہِ زیوٗٹھ کالُر دار کوٹھ یُس تہِ بیترِ منٛز پلوَن پیٹھہِ چھ لاگنہِ یوان۔

اؤ ہ :- [< ہوٗ یاٗ لفظ] دادِ دَگہِ وِزِ وُہی واے کرٕ نچ آواز۔

اؤ ہَر :- [ن ـ مؤل: اؤ ہَر] (۱) اَندازٕ ـ تخمینہٕ میزان ـ اوسط (۲) مُرٕ۔

اؤ ہوک (وُہوک) :- [ن ـ موك: اَہِک < س: اَشمَن + کپلہَ] ئلی مہٕ گرٹہٕ ژ کجہِ ہنٛز مٔنزم کج یَتھ اَندی اَندی پیٹھم گرٹہِ ہنٛز کج پھیران چھے۔

اوٗ او

اوبروے ـ اوبروے :- [ن ـ مؤل: اوبروے/ اوبروے < ف: آبُرو] یزتھ ـ یہ چھے اَہی ـ ییلہِ کانٛسہِ بَجرتہٕ یزتھ بیترِ منٛگن آسہِ تمہِ وِزِ چھِ وَنان ـ' اوبروے'

اوپ ژوپ :- [ن ـ مؤل: آپ ژاپ < س: آپ + چرَو + آپ] گوڈِ نچہِ لٹہِ دوہِ شُرِس کانٛہہ کھنہٕ چیز آپراوُن۔

اوپ ژوپ کُرن :- شُرِس دوہِ ژٹتھ کھنٛبس ہاٗل گرِنی۔

اوت، یوت :- [< س: یاوَت] ییٚہِ نہٕ کینٛہہ ـ ییٚہِ نہٕ کانٛہہ ـ فقط۔

اوتر، اوٗترِ :- [< س: اُتّرَ] راتھ بژوٗنہہ اِکھ دؤہ ـ یوٚ بژوٗنہہ اِکھ دؤہ ـ یوٚ بژوٗ ٹھی مہٕ دؤہہٕ ـ کینٛہہ دؤہ بژوٗنٹھ۔

اوترِ اوترَ ے :- حال حالے کٔہے کال گوٚ تنہٕ۔

اوترِ گنہِ ـ اوٗترِ گنہِ :- تقریبَن اوترِ ـ یہوے اوترِ ہیٚوٗ ہ ـ اوترِ اوترَ ے۔

اوترِ کنٛیک :- تقریبَن اوتُرک ـ یہوے اوتُرک ہیٚوٗ ہ ـ اوترِ اوترِ کُے۔

اوتُرک ـ اوٗتُرک :- اوترِ بٔنیومُت، اوترِ سپُدمُت ـ اوترِ پاٗدِ گومُت بیترِ ـ کٔہے کالُک۔

اوتھ :- [ن ـ مؤل: آتھ] (۱) ووِری وانک چوکھاٹہٕ

یاہٹ۔ یٔتھ منٛز کٕنگنی بنٛد چھےٚ روزان تہٕ یَتھ تھٕچھ گٔرتھ کٕنگنی اور یور پکناونہٕ یِیہ (۲) گرٛٹہٕ کنہٕ ہُنٛد گوٚد۔ (۳) کٕلوٕ لٔنڈٕ ژٔٹتھ پتھ کُن رۄٚ دمُت تمہٕ کہٕ گوڈُک نِشانہٕ۔

اوٹ:- [ن۔ مؤل، آٹ <پرٛاکرت، اَٹہٕ] (۱) پھیمُت اَناج۔ (۲) پھکھ۔ مِ: یَتھ چھُ سأری سے اوٹ گومُت۔

آٹہٕ نؤن:- أٹِس منٛز نوٗنس یوتا۔ سیٹھا کم۔ کم کیٚنژھا۔ کم قلیلا۔

آٹہٕ نؤن دِیُن:- کم کیٚنہہ دِیُن۔ زیادٕ حق أستھ کم کیٚنژھا دیُن۔ مِ: مُجہ پیٹھٕ مُلہٕ وینٛز دِنی۔

أٹ بَستہٕ:- سُہ دالُوٹھیلہٕ یَتھ منٛز اوٹ تھونہٕ یِیہ۔

أٹ پھوٚل:- کمٕہ اوٹ۔ زیادٕ اوٹ نہٕ۔ أٹ رَژھا۔ أٹ موٗٹھ۔

أٹ تھپھ:- تیٚوٗتُے موٗنٛڈمُت اوٹ یُوٗتا تھپہٕ منٛز واتہٕ۔

أٹ رَز:- (ژوچہٕ وُری بیترٕ بناونہٕ باپتھ) مأنٛڈی متہٕ آٹیک لاٹھ۔

أٹ موٗٹھ:- تیٚوٗنُے اوٹ یُوٗتا موچھہٕ منٛز واتہٕ۔ کمٕہ اوٹ۔ أٹ رَژھا۔

اوچھ، اوش:- [ن۔ مؤل: آچھ/ آش <اوش لفظٕچ کھٔنٛڈرن۔] پکھأری نستہٕ ہنٛزرز۔ (اوش لفظُک غلط تلفظ۔)

آچھِ گرٛشُھن:- موٚحتاج گرٛشُھن۔ کُنہٕ چیزٕچ وِہَژھے پیٚنٛز۔ أتھِ تنگ گرٛشُھن۔

اوٗخُن:- [ن۔ مؤل۔ اوٗخُن <ف: آخوند۔] ووستاد۔ پَرناوَن وول۔ ہیچھناوَن وول۔

اوٗخُن بایے:- اوخنٕہ سٕنٛز زَنانہٕ۔

اوٗخُن صأبُنٛز زردی پھیرٕنی:- وُہمہٕ سٕتی لیٚدرُن۔ وَننہٕ وٕننہٕ سٕتی فِکرن گرٛشُھن۔ غوطَن گرٛشُھن۔

(دٕپان چھِ زِ گستام اوخُنس یێلہٕ أکہٕ تہٕ تہٕ بیٚیہ تہٕ پرٛژھ زِلیٚدرِمٕتی کیازِ چھِو، یوٚتام سُہ پَریشان کوٚرُکھ۔ تہٕ پٔزی پأٹھی لیٚدرِ روٗکھ۔)

اوٗخُن صأب بأگران ژاٹہٕ شُرِ بن ہٕنٛز ژوچہٕ:- کانٛہہ چھُنہٕ پَننہٕ چٔنٛدٕ دِوان۔ سوٗرے چھُ أخر نۄٚنہٕ ناوِ پیٹھے کھسان۔

اوٗخُن صأب جأگیر نیٚوٗ ہَومےٚ ہَسأترٕ ووپانے:- کانٛہہ چیز أتھِ تلہٕ گژھُنس پتھ بٔلی ٹینٹھ ہاوٕنی۔ مُ: پلِم نہٕ تأے ژوٗ کی گام۔

اوٗخُن صأب گرُچھنہٕ کھوٚان زَب
یێلہِ نہٕ پیٚیس تیٚلہِ کھٔیِہ پانے رَب:- یِہ چھِ وَنان یێلہِ کانٛہہ کُنہٕ لولہٕ یا کھنٛبس نٔخرٕ کرِ۔

اوخنأز:- اوخُن گری۔ ووستادٕ سُنٛد پیشہٕ۔

اوڈالہٕ:- [<س: اَودھیریا اَو+ پرٛاکرتِ: ڈھال] پَروانہٕ کرُن۔ فِکرِ نہٕ گھٔسُن۔ مسأوی زانُن۔

اورا:- [<س: اَورَہ] اوٗت۔ أتھ طرفس۔ أتہٕ اَپور۔

ہور۔ہُپاُری

اوِر :- اَمہِ طَرفہِ۔اَپاُری۔اَتہِ پٹھہِ۔

اوِر کنہِ۔اوِر کنہٕن :- اوِر،ہُمہِ طَرفہِ۔یوٗرِ نہٕ۔

اوِر کنُیک :- اَمہِ طرفُک۔اَتیُک۔سُہ یا تہِ یتھ اَتھ طرفَس یتیٚ واتھ آسہِ۔تَمہِ جایہِ ہُندیوس نہٕ نظرٕ ن تل آسہِ۔بیٚیہِ پکھیُک۔

اوِر یوٗرِ :- ہُمہِ طرفہِ تہِ ییمہِ طَرفہِ۔ہُپاُری تہِ یپاُری۔دوشوَے طَرفو۔سورُے۔پوٗرٕ۔

اورُک :- یہِ نہٕ ییٚتیُک آسہِ۔بیٚیہِ طرفُک یہ اورَے آسہِ آمُت۔دوٗیمہِ جایہِ ہُند۔دوپر۔

اورُک یور :- ہُپاُریم یپور۔پھِرتُھر۔

اورُک یورونُن :- وَناوُنی کرٕنی۔ہُیچ کتھ ییٚتہِ ونٕنی۔

اورُک یورُک :- ہُتیُک ییٚتیُک (مطلب خبر کتیُک) ییمیُک مؤل سکہٕ پاٗٹھی خبر آسہِ نہٕ۔

اورُک یورُک وَنُن :- بکواس کرُن۔اَکھ کتھ کیچ تام تہِ بیا کھ کیچ تام مِلناوٕنی۔

اورٕگُن :- اوٗت۔اَتھ طرفَس۔اور۔اَپاُری۔

اورنہٕ یور :- نہٕ ہُتہِ نہٕ ییٚتہِ۔مُشکس پاٗٹھی نہٕ کینہہ۔ گٔنڈِتھ نہٕ کینہہ۔

اور یور پکُن :- بےٚ حسابہٕ پاٗٹھی پکُن۔دَربدٕری کرٕنی۔

اوِر ۲ :- [<س: اَپرہ] دوِر۔ماجہِ یا مالِہ ہِندِ طرفہٕ سُہ رِشتہٕ یتھ اَندر دہ یوٚمنٕز اَکھ پٔتُن آسہِ۔

اورُت :- [ن۔مؤل: آرت <س: آرتہٗ] ہٕہٕر لد۔

پتھرٕ پیٚوٗمُت۔مُصیبتھ زَدٕ۔

اوزَر :- [ن۔مؤل: اَوزَر <ع: عُذُر ?] دزٕ وکھ تنٕنی۔ یگہٕ پھیرنہٕ۔مَن پھیرُن۔

اوزُرِد :- [<ف: آزُردِ] روٗشتھ۔خفہٕ ناراض۔یَس یتھے ہیوٗہ آسہِ گومُت۔

اوزکہٕ،اوزقہٕ :- [ن۔مؤل: اوزک <ع: آذوقہ] روٗزی۔

اَوژھٹھ :- [م۔مؤل: اوژھٹ <س: اَو+پڑا کرِت چھٹہ ?]۔وُتارٕ۔مُرژھا۔بتھِس رَنگ پھیرِتھ گژھُن۔

اوش :- [ن۔مؤل: آش <س: آشیَہ]۔ا۔گرووٗل۔روٗن۔برتھا۔خانداَر۔ماٗلکھ م:

سُے چھے ساٗری نے اوش آسوٗنیے
سُے چھے باغَن پوش آسوٗنیے

۲۔پُلہاٗری نستہٕ ہٕنزٕ رز۔

آشنٕی :- گھرواجنی۔زَنانہٕ۔خانداریٚنی۔ماٗلکیٚنی۔

اوشُد :- [ن۔مؤل: اوشُد <س: اَوشُدھ]۔دَوا گاسہٕ۔دَوا۔دواہوٗٹی۔اَشُد۔

اوکر چوب :- [تِلہٕ وأنی وانچ دالو رزیوسہٕ قلمس تہٕ موکرٕ کِہ بَند چھےٚ کران۔

اوگر :- کشیرِ منٛز دون گامَن ہُند ناو۔اَکھ چھُ لار پرگنس منٛز تہِ بیاکھ انٛت ناگہٕ۔

اوگ :- [ن۔مؤل۔آگ]۔اَلہٕ بانہٕ ہُند لانٛژ تہٕ

کورِہٹ بَند کرنک پۆن۔ آلہِ بانہٕ ہِنٛدِس لانٛژس تہٕ لارِ اَتھس منٛز باگ چاٲرِتھ تھوَنہٕ ہوکھ یا چار رٹنہٕ باپتھ پۆن۔

اوگ بوگ:-[ن۔مؤل: آگ باگ < ک: اوگ وَزنہٕ پُژھی+س: بھاگ]۔ وار وَتھ۔ وِستار۔ تٲوسُب۔تارٲم۔

اول:-[ن۔مؤل: آل < س: آلَیہ]۔۱۔ جاناوارَن ہِنٛدِ روزنچ جاے۔ ۲۔ وُٹھ مٔٹھ جاے یِیتہٕ کانٛہہ گرآسہِ۔

آلہِ دژاو:-۱۔ یُس گوڈنچہِ لٹہِ نبر آسہِ دژامُت۔ ۲۔ آچھر۔ ۳۔ حال حالے زامُت (گریرسن) ۴۔ ییٚمی مول مأج ترأوِتھ نۆو گرِ آسہِ سودمُت (گریرسن)۔

آلہِ نیرِتھ تالہِ ژِھل:-پژ بتھہٕ وِنی سے بارپیٚون۔

آلہِ نیرُن:-۱۔ آلہِ منٛز نیرُن، یِڈٕ منٛز نیرُن تہٕ گو زیٚون۔ م: آلہِ دژاونہٕ گنہِ تہٕ تالہِ لۄگُس ژِھل۔ ۲۔ ڈٕنی یاہَس منٛز پھیرُن تھورُن۔ نبر دژاوٕنُن۔

اٲلی ناش:-آلچ بۆ ربأدی۔ گرِ ناش، گرِچ بۆ ربأدی (ورگہِ)، گرواجنی مَرنہٕ کِنی گرِچ تبأہی۔

اول وانگُن (نۆن کڑُن):-اصلیتھ (نٕنی کڈٕنی) تٕی گوگل (نٕنی کڈٕنی)۔

اول بیرُن:-اول بناوُن۔ روزنچ جاے بناوِنی۔ رَسہٕ رَسہِ کانٛہہ کأم کرِنی۔ أنٛدرِی أنٛدرِی گنہِ

چیزُک سَنز کرُن تہٕ سۆمبرُن۔

اولۄ، آلُو:-[ن۔مؤل: اولو < س: آلُو۔ ف، آلو] گوگُل ہِشہِ اکھ سَبزی ہُنٛد ناو۔

اولُو بُخارٕ:-[ن۔مؤل: اولۄ بُخار < ف: آلُو+ بخارا] اُرُک اکھ قِسِم، دپان چھِ زِیہ اُرٕ قِسِم چھِ بُخارا پیٹھٕ آمُت۔

اوم:-[ن۔مؤل: آم < س: آمَہ]۔ کۆچ۔ پَپہٕ نَے۔ یِہ نہٕ دۆر آسہِ۔ کارنَے۔ اَکور۔ رَنہٕ نَے۔ پاکوٕنَے۔ م: اوم ٹھۆل۔

اوم پَن:-کۆچ پَن۔ اَبساونَے یاوُ ٹھنَے پَن۔

اوم ٹوک:-پیہٕ نَے ٹوک۔ کۆچ ٹوک۔

اوم دود:-کارنَے دود۔ ددیُس نہٕ زامُت آسہِ۔

اوم زامُت دود:-مِلناوِتھ اوم تہٕ زامُت دود۔

اوم زوم:-دُل مُل۔ یِہ وارٕ پأٹھی واضح آسنہٕ۔ سو کتھ یوسہٕ نہٕ صاف آسہِ۔

اوملہٕ:-[ن۔مؤل: اومل < س: آملک]۔ اکہِ پھلُک ناو یُس دوہَس لگان چھُ۔

اوٚنت اِ:-[ن۔مؤل: اوٚنت < س: اَمرِت۔(مُ: اوٚنتہٕ بۆن۔س: اَمرِتہٕ بھونہٕ]اَمرِتھ۔ جان چنہٕ باو۔

أنتہٕ دارٕ:-[م۔مؤل: أنتہٕ دار < س: اَمرِتہٕ دھارا]۔ اَمرِتہٕ جو یِہ۔ پھرِی پھرِی ژھنمُت کانٛہہ چنہٕ چیز

أنتہٕ لوٕ:-[م۔مؤل: أنتہٕ لو < س: اَمرِتہٕ لوٚہ] اَمرِتہٕ پھیرِی۔ اَمرِتہٕ چھکہٕ۔

اوٗنت ۲: -[ن۔ موٗل: آنٗت] تھاہ۔ سَنٛبر۔ ووٗنت۔

اوٗنت ووٗنت: -تھاہ۔ سَنٛبر۔ سنٛبر ووگنیار۔

اوٗنت ووٗنت نہٕ وُچھُن: -سوٗن دوگُن نہٕ وُچھُن۔

پَتھ بروٗنٛہہ نہٕ وُچھن بےٚ پرواہی۔

اوٗنتہٕ بوَن: -[<س: اَمرِتہٕ بھَونہٕ] سرینگرس منٛز اکھ جایہِ ہُنٛد ناو اتھ اَسی بروٗنٛہہ اوٗنتی بوَن وَنان۔

اوٗٹُر کھوٗٹُر: -[ن۔ موٗل: اُنٹر کھاٹر < ک: اونٹر۔ (وَزنہٕ پُرٛھی) +س: کھنٛڈ +ک۔ اُر] یُس یایہِ نہٕ گُرِتھ ژُرِتھ آسہِ۔ اوٗ گُرتھوٗ گر۔ مِ: اونٹر کھونٹر۔

اوٗنکار: -[ن۔ موٗل: اوٗنکار] کٔشیرِ ہنٛز اکھ خاص بڑگیہ ذاتھ۔

اوٗنکھرِ منٛز جوٗنٛکھر (اَنٛنی): -کھرِ سپٕدھ کھر (اَنُن)۔ سیٚز کتھِ ہَجَر (کرُن)۔ کَج بحثی کرٕنی۔

اوہ ناجٕ: -[م۔ موٗل: اَوہ ناج <س: وَہ+ناڑی] شاہ نالی تہٕ کھنہٕ نالی، ننبگلا وچ نالی۔

اوہ ناجَن گرٛژھن: -غلط وَتہِ لگُن (ننبگلن وِزِ کھبن) کھبن نہٕ لگُن۔

اوے: -[س: آ+ک۔ اِے] سُہ آوژیے نِش۔ دوتے۔

اوہَر: -کھبن بیترِ۔ کھبن چَن۔ مِ:

سُے پورشاسورگاپژاوے
یُس اوہرژوِ بیَن سان

اےٚ

ایحترام: -[ن۔ موٗل: اِحترام <ع: اِحترام] اِیزتھ۔ آدَر

ایحتمال: -[ن۔ موٗل: احتمال] شکھ۔ گُمانہٕ۔ اَندیشہٕ۔

ایحتیاط: - [ن۔ موٗل: اِحتیاط <ع: اِحتیاط]۔ ا۔ وُچھِتھ پکُن۔ ۲۔ بچاو۔ حبس کرُن۔ حبسہٕ پکُن۔ ۳۔ لوٗب ہیوٗن۔ لوٗب روزُن۔ پوٗت ہیوٗن۔

ایحساس: - [ن۔ موٗل: ایحساس <ع: احساس] ژینُن۔ موٗحسوٗس کرُن۔ خیال یا پرواے کرُن۔

ایحسان: -[ن۔ موٗل: ایحسان <ع: احسان] جأنی۔ رِژر۔ نیکی۔ خأر۔

ایحسان فراموش: -جأنی مُشراوَن وول۔ یَس نہٕ جأنی یا روزِ۔ کرٕتگن۔

ایحسان مَنٛد: -شُکر گذار۔ کانٛہہ ہنٛز جأنی مانَن وول۔

ایمبڑ ایڈری: - [م۔ موٗل: ایمبر ایڈری <انگ: ایمبر ایڈری Embroidery] ٹوٗپہ کأم۔ سوزنہٕ کأم۔ چکن دوٗزی۔

اے

ایتہاس بوزناوٕنی (اَلف لأل وٕنی): -زٕبٕتھ زاپھ وٕنی۔ توٗنٛتی لمبکھ وَنُن۔

اے جی:-[< اَنگ: اکونٹنٹ جنرل۔ لفظکی گوڈٕ اَچھر] اَکوٹنٹ جنرل۔ سرکارُک حساب کتاب یا لِکھہٕ تھوَن وول۔

اے۔ڈی۔ایم:- [< اَنگ: ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ لفظن ہِندی ترٛے انگریزی گوڈٕ اَچھر] ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ۔

اے۔سی:-[< اَنگ: اسسٹنٹ کمِشنر، لفظن ہِندی گوڈٕ اَچھر] اَسِسٹنٹ کمِشنر۔

اب

ایڈرس:- [ن۔مؤل: ایڈرس < انگ: ایڈرس۔ Address]۔ پتاہ۔نیب۔

اکسی ڈنٹ:-[ن۔مؤل: اکسی ڈنٹ < اَنگ: ایکسی ڈنٹ Accident)]۔حأدِثہٕ۔ وأرِ داتھ۔ٹکّر (گاڈِ بن بیترِ)

اکسرے:-[ن۔مؤل: اکسرے < انگ: ایکسرے (X-Ray)]۔ا۔أندرِمبن تانٛن ہُند اکھ خاص مشینہٕ ستی تُلنہٕ آمُت فوٹو۔۲۔ تِمہٕ زِژیمہٕ کُنہٕ چیزس ترِتھ گژھان چھےٚ۔۳۔ اکسرے زِژ ترٛاونچ مشین۔

اکسکرشن:-[ن۔مؤل: اکسکرشن < انگ: ایکسکرشن۔ (Excursion)]سأل۔ (ژاٹہٕ ہال باجبن ستی) پھیرنہٕ تھورنہٕ گژھن۔

امپوریم:-[ن۔مؤل: امپوریم < اَنگ: امپوریم (Emporium)۔ سوجاے ییٚتہٕ ہاونہٕ یا کِننہٕ باپتھ چیز اورٕ یورٕ سوٚمبرِتھ تھوٗنہٕ یِن۔ سُہ دُکان ییٚتہٕ اورٕ کِ یورٕ کِ چیز سوٚمبرِتھ کِننہٕ باپتھ تھوٗنہٕ یِن۔

اع

اعتِبار:-[ن۔مؤل: اعتبار < ع: اعتبار < صبر] پڑ ھ۔ بوٚروسہٕ۔ بَروسہٕ۔

اعتبارنہٕ روزُن:-پَژھ وۄتھنُن۔ بوٚرؤسہٕ نہٕ روزُن۔ بروسہٕ نہٕ روزُن۔

اعتدال:-[ن۔مؤل: اعتدال < ع: اعتدال < عدل] سوٚم پکُن۔حدٕ روزُن۔ گنڈٕ آسُن، روزُن۔

اعتراض:- [ن۔مؤل: اعتراض < ع: اعتراض < عرض] عوٗزُر۔

اعتراف:- [ن۔مؤل: اِعتراف: اعتراف < ع: اعتراف < عرف] آنکار۔ مانُن۔

اعتقاد:-[ن۔مؤل: اعتقاد < ع: اعتقاد < عَقد] کُنہٕ کتھِ ہنٛز پَژھ۔ کُنہِ عقیدس پیٹھ پَژھ۔

اعتکاف:- [ن۔مؤل: اعتکاف < ع: اعتکاف]۔ ا۔عبادَتھ کرنہٕ موکھ مسجد منز خلوَک ہُن۔ گوشہِ نشینی۔ چِلہٕ۔۲۔ پنُن پان پتھ رٹُن۔ پتھ روزُن۔

اعتماد:-[ن۔مؤل: اعتماد < ع: اعتماد < عمد] بوٚرؤسہٕ۔

پٔژھ۔ بَروسہٕ۔

اعداد:- [ن۔ مؤل: اعداد >ع: اعداد >عدد] گرٛنٛز اَچھر۔ عدد لفظُک جمع۔

اعراب:- [ن۔ مؤل: اعراب >ع: اعراب] نسخ تہٕ نستالیق رَسمِ خطکۍ اَری اَچھر۔ زیر، زَبر پیش بیترِ۔

اعرابی:- [مؤل: اعرابی >ع: اعرابی] بدتہذیب، اَرچوک، جاہل۔

اعزاز:- [ن۔ مؤل: اعزاز >ع: اعزاز] یزتھ، مان، تھزر، بجر، ہُد، روتبہٕ، مَرتبہٕ۔

اعزازی:- بِلا تنخاہ کام کرن وول۔ محض یزتہٕ باپتھ (ڈگری، لقب بیترِ)۔

اعلا:- [مؤل: اعلا >ع: اعلیٰ] بوٚڈ۔ تھَدِ پایک۔ تھَدِ درجُک۔ رُت۔ جان۔ کھٔستھ۔

اعلان:- [ن۔ مؤل: اعلان >ع: اعلان >علن] اِشتہار۔ کانٛہہ کتھ لوٗکن منٛز اِظہار کرٕنۍ۔

اعما:- [مؤل: اعما >ع: اعمیٰ] اوٗن۔

اعمال:- [مؤل: اعمال >ع: اعمال >عمل] (کرتوٗت) کرتوٗتھ۔ کامہٕ، اَطوار۔

اعمال نامہٕ:- کرتوٗتن ہُند لیکھٕیت۔

ب

کأشرِیُک تہٕ فارسیُک دوٗیم اَچھر۔ یہِ چھُ گوڈنیُک زٕری اَچھر تہٕ۔

ب

بَہ:- [>ف: بَہ]۔

اکھ بروٚنٛہہ لوٗگ۔ مِ: بَکار، بزور۔

بَب ا:- [ن۔ مؤل: بَب >ف: بابا۔ پرٛاکرت: بَپہ] مول۔ بُڈۍ بَب۔ مالۍ سُند مول۔ مالِس برابر۔ کانٛہہ زیٛٹھ۔ یزتہٕ پُژھۍ چھِ کأنٛسہٕ تہٕ زِٹھِس وَنان۔

بَبہٕ بُڈتم تہٕ خُذمتھا کرتم:- یہِ چھ وَنان ییلہِ کٔنسے زِٹھِس پٔٹھ حُکم چلاوِ۔

بَبہٕ پوٚن:- بَبہٕ دَگ۔ بَب مرنُک دوکھ۔

بَبہٕ تون:- بَب لاگُن۔ مول لاگُن۔ مالۍ سُند ہیٛو ورتاو کرُن۔

بَبہٕ دَگ:- بَبہٕ پوٚن۔ بَب مرنُک دوکھ یَتیم گژھنُک دوکھ (یہِ چھُ ووہو)۔ مِ: آنۍ پیٚیہٕ نس بَبہٕ دَگ۔

بَبہٕ دَگل:- سُہ یُس مالۍ ہنٛدِ مَرنہٕ دوکھ آسہٕ تُلان۔ یُس بَبہٕ دَگ آسہِ پیٚمُت۔ یُس یَتیم آسہٕ گومُت۔

بَبہٕ دَگ پیٛنۍ:- بَب مرُن۔ یَتیم گژھن۔

بَبہٕ روٗست:- (بَبہٕ روٗس)۔ یُس مول آسہٕ نہٕ۔ یُس مالۍ یَتیم آسہٕ۔

بَبہٕ ساوہر، بَبہٕ ساوے:- بَب آسنُک سوکھ۔ سُہ راتھ یُس شُرِس مول آسنہٕ ستۍ آسان چھ۔

بَبہٕ لالہٕ:- یہِ چھِ یزتہٕ یاٹاٹھنیارٕ کنۍ مالِس وَنان۔

بَبہٕ نیتھرٕ تہٕ ہمیں دَم:- یہِ چھِ تمہ ساتہٕ وَنان یِیلہٕ کانٛہہ سخٕتھے بےٚ تاب لاگہِ۔ م: بےٚ تابس اَنۍ ٹِس کیتھ۔

بَبہٕ ووٚ ہو:- مالۍ ووٚ ہو۔ کانٛسہٕ ہنٛدِس مالِس ناکارٕ کانٛچھن۔

بَبہٕ ہَر شر:- مول نہٕ آسُن۔ بَبہٕ روٚس آسُن۔ مالۍ یتیم آسُن۔

بَبہٕ یتیم:- یُس مول آسہِ موٗ دمُت۔ مالۍ یتیم۔

ببُل:- مول لاگُن۔ مالۍ گی۔ بَبہٕ تون (خاص کٔرِتھ تسُند یُس پننہٕ مَطلبہٕ اپزٕ ے مامے آسہِ بران)۔

بَب ۲:- [م۔ موٗل: بَب]۔ ۱۔ موٚمہٕ۔ زَنانہٕ۔ یا چارواٚے ہنٛدِ جسمُک سُہ حصہٕ ییمہٕ کِنۍ بچس دود چھِ دِوان۔ ۲۔ ٹیوٗنڈاگِتھ بوتَل ییمہٕ ستۍ شُرِس دود چھِ دوان۔

بَبہٕ تَلُک:- ۱۔ دود چاوٕن شُر۔ دودٕ شُر۔ ۲۔ ساٚدٕر وار دود۔ تھٔنہٕ تَلُک (دود)۔

بَبہٕ تَل ہیوٚن:- (شُرِس) بَب دِنۍ۔ دود چاوُن۔ موٚمہٕ چاوُن۔

بَبہٕ ٹیوٗنڈ:- بَبہٕ ہُند برٕ ونٛھُم حصہٕ یُس شُرِس اٚسس چھِ ترٛاوان۔

بَبہٕ کانٛہر:- بَبَن دود نہٕ وَسُن۔ بَبَن تھوٚپ آسُن۔ اَکھ بیمارۍ ییمہٕ کِنۍ بَبَن دود چھنہٕ وَسان۔

بَبہٕ کانٛژ:- سو زَنانہٕ یا مادٕ چاروٚے یُس بَبَن دود وَسہِ نہٕ۔

بَبہٕ کوٚر:- بَبہٕ ہُند برٕ ونٛھُم حصہٕ۔ بَبہٕ ہُند پیٹھُم طرف۔ بَبہٕ ہُند ٹیٛنڈِس پٔتھ کُن کرٕہُن کوٚر۔

بَبہٕ واے:- موٚمَن اَنٛدٕری کِنۍ چونٛٹھر گرٕھن تہٕ دَگ کٔرِنۍ۔

بَبہٕ واے یُن، کرُن:- بَبہٕ واے چھُ اَکھ دود یُس تَس زَنانہٕ چھُ کران یَس شُر بَبہٕ آسہِ۔ اَتھ منٛز چھےٚ بَبَن دَگ کران۔

بَب دِنۍ:- شُرِس اٚسس منٛز بَب تھاونۍ۔

بَب ژِنۍ:- شُری سُنٛد گوڈنِکہٕ پھرٕ بَبہٕ دام دیُن۔ بَب اٚسس منٛز رٹنۍ۔

بَبُل:- سو یُس بچہٕ تہٕ وٚچھ بَبہٕ آسَن،

بَبر:- [م۔ موٗل: ببر <س: بربا]۔ اَکھ مُشکدار بوٗٹی یا کُج۔ ۲۔ اَکھ مُشکدار داں ذاتھ۔ ۳۔ سو زٔنۍ یُس کھسہٕ وُن یاوُن آسہِ۔

بَبر بیوٗل:- بَبرِ کُجہِ ہُند بیوٗل (یہ چھُ دَوٚس لگان، پیچھِ زٔلراوان تہٕ شیہلتھ پاوان)۔

بَبر دَن:- اَکھ گوٚٹ ووزُل رَنگ (یُس پلوَن دِوان چھِ)

بَبرٕ زٔنۍ:- سُہ پلو یتھ بَبرِ دَن رَنگ دیُتمُت آسہِ۔ م: بَبرٕ زٔنۍ پھبرن۔

بَبر کاٹھ:- بَبرِ کُجہِ ہنٛزٕ ہوچھمٕ لنجہِ بیتر ییمہٕ پوٗزا یہ لگان چھےٚ۔

بَبر لنٛڈ:- بَبرِ کُجہِ ہنٛزٕ اَکھ سوٗر یا شاخ۔

بُبر:- موٚٹ تہٕ درٕ ووٚٹ۔ چوبُر۔ چٹھ۔ م: ببُر

بُبُل:- [ن۔ موٗل: بُبل <پرٛاکرت: بپّہِ] ۱۔ ۱۔ یُس

کاکھ لاگہِ ۔ یُس کاکھ لاگتھ ٹھگہِ چالاکھ۔ م:
ژۆر بَبُل ۔ ۲۔ بَب لفظُک ژھوٚٹ شُرِس
ٹاٹھنیارٕ کٔرِ وَنان۔

بَپہٕ تِسمہٕ :- [ن۔موٗل : بپٹِسم < اَنگ : بپٹزم Baptism] عیسائے مَذہب موٗجوٗب پانٕ لوٕ گرِتھ یا پانٕ غوطہٕ گرِتھ عیسائے بناوُنٕچ رٕتھ۔

(بلاے) بَتَر :- [م۔موٗل: بلاے بَتَر < ع: بَلا + ف: بَدتَر ، بتر] اَلاے بلاے ۔ اوٗل سوٗل ۔ یہِ نہٕ کھیوٚن پزِ تہٕ ۔ یہِ پیٚیہ تہٕ۔

بَتنگ :- [< ف: بَہٕ + تنگ] ۔ عاجز، مجبوٗر۔ بیزار۔

بَتنگ اَنُن :- یِرٕ اَنٕنۍ ۔ پریشان ۔ کرُن۔ مُشکِل کامہِ لٲگتھ کانٛہہ عاجز اَنُن ۔ یہِ یِنٛدِ دَستہٕ اَنٛدٕ نہٕ تَس سوٗے کٲم پُشرٲونۍ ۔ دِق کرُن۔

بَتنگ یُن :- کانٛسہِ یِرٕنۍ ۔ عاجز یُن، تنگ یُن۔

بتاس :- [ن۔موٗل: بتاس < س: واتہٕ + آس > بتاس] موٗ دریر ووٚر۔

بَتاس کھٔنٛڈ :- بَتاس ٹُکرٕ بتاس چھَل۔ بَتاس ٹوٹکہٕ۔ بتاس ووٚر۔ بوٗڈ بتاس۔

بتٲے :- [ن/م۔موٗل: بتاے < س: بھکتہٕ + آین] ۱۔ ژھبھ خور۔ یُس لوٗکہ ہُنٛد بتہٕ آسہِ کھیوان۔ ۲۔ بتہٕ کٕنن وول۔

بتٲے گی :- بیٚیہٕ ہُنٛدبن پھلبن پٹھ گُزار کرُن ۔ بیچھن پھلۍ رَٹنۍ ۔ خٲراتس لور آسُن ۔ بیچھگی ۔ کمینہٕ گی۔

بَتٲے وان :- [ن۔موٗل: بتٲے وان < س: بھکتہٕ + پَنیہ] ۔ وان یتہِ بتہٕ بیتر کٔنہٕ چھُ یوان۔

بُتَل :- واز گی ۔ وازٕ کار۔

بُتَل کرٕنۍ :- سبٕٹھاہ بتہٕ بأگرُن ۔ سال سب کرُن۔

بَتہٕ :- تمہِ کرِ یمہِ پشِس وُتھربن پٹھ سیٚد آیہ چھے واہراونہٕ یوان۔ ۲۔ بَتۍ ، لفظُک جمع۔

بَتہٕ :- [ن۔موٗل: بَت < س: بھکتہٕ] ۔ روٗنمُت تومُل۔ کھبن ۔ روٗزی۔

بَتَس پٹھ تھوٗن :- صِرف بتہٕ دِتھ موٗہنیو تھوٗن۔

بَتَس پیوٚن :- کھبنہٕ چنہٕ رٕنگی بیٚیس موٗحتاج گژھن۔ گُذارنہٕ آسنہٕ کٔنہِ کانٛسہِ پٹھ پیوٚن۔

بَتَس تَل بوٗد (گژھنۍ) :- ژۆر ربنہٕ کٔنۍ بوٗدراونۍ۔

بَتَس تھوٗن :- سیٚز راونہٕ باپتھ شُرِس بتہٕ بنٛد کرُن۔ بتہٕ روٗس کرُن۔

بَتَس روزُن :- ۱۔ بتہٕ کھبنہٕ باپتھ پزارُن۔ بتس پزاران ۔ ۲۔ بتہٕ روٗس گژھن۔

بتے آسہِ کٲتیاہ گرٕ گژھن پأدٕ :- بتہٕ وأرِس چھُ پرِتھ کانٛہہ رِشتہٕ دار بناوان۔

بتہٕ بَب :- بتہٕ داتہٕ ۔ سُہ یُس بتہٕ دِیہ ۔ یُس کھیاوِ چاوِ یُس مأرِس بجایہ آسہِ یُس مألۍ ہنٛدی پأٹھی پالہِ بیترٕ۔

بتہٕ بَتہٕ :- بتہٕ وہرٕ ٹھے ۔ بتگ کال۔ بتگ نبوٚن۔ بتہٕ دادِ امبن۔

بَتہٕ بَتہٕ تہٕ پیاد پتہٕ :- اَکھ کران بوچھِ بوچھ تہٕ بیا کھ ژھاران زِ ج۔ یہِ چھِ وَنان ییلہِ کانْہہ پنہٕ نِبن دولابَن منز ہینہٕ آسہِ آمُت تہٕ بیا کھ دِپِس وولہٕ میون کیا کوٗرُتھ۔

بَتہٕ بَتہٕ لگُن :- ا۔ بَتہٕ دژاگ ووٚتھُن۔ بَتہٕ کال ووٚتھُن۔ بَتہٕ باپتھ چانچہِ ہو کھنہٕ۔ فاقہٕ لگنۍ۔ ۲۔ کھبن تہٕ کھبن منگُن۔

بَتہٕ بَتھ کرِنۍ :- ا۔ بُتِل کرِنۍ۔ بَتہٕ رَنہٕ نَس تہٕ بأگرنس منز آورآسُن۔ (گریرِن)۔ ۲۔ بَتہٕ تہٕ بَتہٕ منگُن۔

بَتہٕ بجر :- لۄکن بَتہٕ دِنہٕ کنۍ ناوبیرُن۔ کھیاونہٕ چاو بہٕ کنۍ بوٚڈ آسُن۔

بَتہٕ براُژدَر :- یُس بتے یوت کھیِہ تہٕ کرنہٕ کینْہہ۔ یُس کھنہٕ وِزِ حاضِر آسہِ تہٕ کرنہٕ وِزِ دِیہِ ژھیپھ۔

بَتہٕ بگو :- یڈِل۔ یُس صِرف یڈُن آسہِ۔ یُس کھبہٕ تہٕ کھےٚ آسہِ کران۔ یُس سبٹھاہ اُسہِ پوٗ آسہِ۔

بَتہٕ بارَو :- بَتہٕ نہٕ آسِنہٕ کنۍ کرٛکھ ووٚتھنۍ۔ بَتہٕ نہٕ آسنٕچ شکایتھ۔ دژاگ واویلا۔

بَتہٕ بانہٕ :- سُہ بانہٕ یتھ منز بَتہٕ آسہِ۔ تھال، ٹوٗر، تٕچ بیترِ۔

بَتہٕ بأجرن :- بَتہٕ بٔزرن۔ تٕچ باگہٕ نے۔ تٕچ حِصہٕ باگے۔

بَتہٕ بأرو :- بَتہٕ جن۔ بَتہٕ دیو۔

بَتہٕ بأژ :- اُکس زُنِس سوٚمب بَتہٕ۔ تیٚوٗتے بَتہٕ یوٚت اَکھ زوٗن کھبتھ ہیکہِ۔ اُکس بأژس سوٚمب بَتہٕ۔ م: بَتہٕ بأژا کھ ہُر ہو۔

بَتہٕ بأگرُن :- ا۔ بَتہٕ بأگراوُن۔ بتس بیوٚن بیوٚن بأگی کرِنۍ۔ ۲۔ بَتہٕ سوچھ کرُن۔

بَتہٕ بوٚڈ :- ییٚمۍ لۄکن بَتہٕ بیترِ دِنہٕ کنۍ ناوآسہِ کوٚڈمُت۔ یُس بَتہٕ دِنَس اَتھہٕ ووٚتھ آسہِ۔

بَتہٕ بوٚک :- ا۔ تیٚوٗت بَتہٕ یوٚت اَتھہٕ ستۍ یِیہِ تُلنہٕ۔ ۲۔ تیٚوٗتے بَتہٕ یوٚت اُکس بوٚکس واتہِ، (ورگہٕ) کیے بَتہٕ۔

بَتہٕ بوس :- بَتہٕ یڈ۔

بَتہٕ برٛور :- بَتہٕ پوٗتِل (یُس شرٛادس پیٹھ بناونہٕ یوان چھُ۔)

بَتہٕ پاٹھ :- بَتہٕ وہرٛ ھے دوٗر کرنہٕ باپتھ پاٹھ پوٗزا یا دُعا۔

بَتہٕ پھٕلی پأتھر :- مطلب کڈنہٕ باپتھ کم کم تماشہٕ کرِنۍ۔ نأنۍ یا رَژلائےٚ گنۍ۔

بَتہٕ پھوٚل، بَتہٕ پھوٚلا :- بَتہٕ دانہٕ۔ بَتہٕ مویا۔

بَتہٕ ٹپر :- بَتہٕ ٹٹھگر۔

بَتہٕ دَب :- ا۔ سوگوٗب نیٚنڈر یوٚس کالچنس بَتہٕ کھتھے پیٚیہِ۔ ۲۔ رۄزی مار۔

بَتہٕ دَبن :- شونگن وِزِ۔ کالُک بَتہٕ کھبتھ۔

بَتہٕ دَگ :- بَتہٕ دود۔ بَتہٕ زینہٕ نٕچ کل۔ روزگارٕچ فِکرِ۔

بَتہٕ داتہٕ :- یُس بَتہٕ دِیہِ۔ بَتہٕ بَب۔ بَتہٕ دِنہٕ وول۔ دَے۔

بَتہٕ دود :- بَتہٕ دَگ۔ بَتہٕ زینہٕ نٕچ کل۔ روزگارٕچ فِکر۔

بَتہٕ دوٗگُل :- بَتہٕ پِنٛڈ ۔ بَتہٕ گولہٕ ۔

بَتہٕ دیُن :- ۱۔ بانٛس بَتہٕ شیرُن ۔ ۲۔ رۆزی دِنۍ ۔

بَتہٕ روے :- بَتہٕ راز ۔ سُہ یَس سیٚٹھاہ بَتہٕ آسہِ ۔

بَتہٕ سازَنٛدر :- پٔلو ۔ یِڈ باپتھ داین گاین وول ۔ یُس محض بَتہٕ باپتھ کانٛسہِ ہِنٛدی گون گیٚو ۔

بَتہٕ ساوے :- بَتہٕ رٔنٛگی سوکھ ۔ بَتہٕ سولبہٕ آسُن ۔ بَتہٕ سو چھ ۔

بَتہٕ ساوبر :- کُھچہِ تہٕ کُٹھار بٔری بٔری آسنۍ ۔ وأران آباد آسنۍ ۔ پرٛتھ اَنٛد کھہ بٔری بٔری آسنۍ ۔ بَتہٕ سو چھ ۔

بَتہٕ سوو :- یَس نہٕ بٔچ وبٕ ہے آسہِ ۔ یَس بَتے بَتہٕ آسہِ ۔

بَتہٕ شیرُن :- کھہنہٕ باپتھ بَتہٕ پٔترس یا بانٛس منٛز تھوٗن ۔

بَتہٕ گن :- بَتہٕ مو یا (میٛنٛڈ کھو تہٕ تہٕ کم) ۔

بَتہٕ کال :- ۱۔ اَکہِ وقتُک بَتہٕ ۔ اَکِس وقتس پوٗشوُن بَتہٕ ۔ ۲۔ بَتہٕ وبٕ ہے ۔ دژاگ ۔

بَتہٕ کال بُتھِ یُن :- (ل۔م) ۔ آبہٕ دانہٕ مۆجوٗد آسنہٕ کِنۍ مران بچُن ۔ یہٕ چھ وِنان ییلہِ کُنہِ ساتہٕ اَتھن پھوکھ دِوان بچ زِ ۔ کِہی تام بچُن ۔

بَتہٕ کامَن :- بَتہٕ نہٕ آسُن ۔ بٔچ وبٕ ہے ۔

بَتہٕ گُل :- زی گُل ۔ کماوَن وول ۔ عیال پالَن وول ۔

بَتہٕ کرٛکھ :- سُہ کرٛکہٕ نادبیتر یُس کُنہِ سالس سَبہٕ پیٹھ بَتہٕ نہٕ پوشنہٕ یا کُنہِ بدِانتظأمی کِنۍ ووتھان چھُ ۔ ۲۔ کِہی کاسس منٛز لۄکن ہُنٛد شور ۔

بَتہٕ کھَن گرٛھنۍ :- واریاہس کالس فاقے رۆزِتھ بَتہٕ سَخ بو چھہِ لگنۍ ۔

بَتہٕ کھو :- شامُک کھیٚن ، بَتہٕ کال ۔

بَتہٕ کھووَنۍ :- بَتہٕ کھیٚنہٕ چہ ہار ۔ تِمہٕ ہارِ یمہ کورِہنٛدِ وأری وِ یا وأرِدٕ دٔرِس منٛز بَتہٕ کھٔنٛس پیٹھ دِنہٕ چھےٚ یِوان ۔

بَتہٕ کھیٛاوُن :- ۱۔ کھیٚن دیُن ۔ بَتہٕ آپراوُن ۔ ۲۔ سال کرُن ۔ سالس اَنُن ۔

بَتہٕ گردَن دِنۍ :- پنُن غرض پوٗرٕ کرنہٕ موکھہٕ کھیٛاوُن چاوُن ۔ کھیٛاونہٕ چاونہٕ سٟتی کانٛہہ پانٛس گُن پھرُن ۔

بَتہٕ گردَن لگنۍ :- کانٛسہِ ہنٛدِ گرِ یا اَتھ کھبتھ چَتھ تَمۍ سُنٛدُ ے پاس کرُن ۔

بَتہٕ گاش :- تۄملہٕ شروجر ۔ سوکال ۔ بَتہٕ سو چھ ۔

بَتہٕ گرٛاس :- بَتہٕ میٛونٛڈ ۔ تیٚوٗتے بَتہٕ یوٗتاہ اَکہِ وِزِ اَسٲس واتہٕ ۔

بَتہٕ لگن :- اَچھن کھیٚسن ۔ کاڈن کھیٚسن ۔ پتھ برونٛٹھ نہٕ بوزنہٕ یِن ۔

بَتہٕ لگری :- واریاہن کھیٚنہٕ والین ہنٛدِ باپتھ رۆنمت بَتہٕ ۔ سیٚٹھاہ بَتہٕ ۔

بَتہٕ لۄر :- بَتہٕ نہٕ میلُن ۔ بَتہٕ بَتہٕ کرُن ۔

روزگارنہٕ آسُن :- بَتہٕ وبٕ ہے ۔ بَتہٕ کامَن ۔

بَتہٕ لۄرِدِنۍ :- بَتہٕ مارکرُن ۔ رۆزی مار کرُن ۔

بَتہٕ لۄرٕ لگنۍ :- بَتہٕ مار سپدُن ۔ روزگار راوُن ۔ رۆزی ژھینٛنۍ ۔

بَتہٕ لوکھر:- بَتہٕ دَتھ۔

بَتہٕ مَر:- اَنا جہ گُدام۔ سو جاے بیتر ییتہٕ اَناج سۆمبرِتھ ییہ تھونہٕ۔

بَتہٕ مار:- تیُتھ کینہہ ہُتھ یُن ییمہٕ کنہٕ رٕوزی ژھینہٕ۔

بَتہٕ مول (بٹہٕ مول):- شیخ داوٗد حمزہ سُند مقبوٗل ناو۔ یہندِس ناوس پیٹھ چھُ سرینگرس نٔزدیک اَکھ محلہٕ۔

بَتہٕ مویا:- کٕہے بَتہٕ۔ بَتہٕ پھلی ہَنا۔ بَتہٕ رژھا۔

بَتہٕ مٕیٹ:- ا۔ وٕتُھ مُٹھ بَتہٕ مۆنڈ۔ ۲۔ بَتہٕ رژھا۔

بَتہٕ مۆنڈ:- ا۔ بَتہٕ لُقمہٕ۔ بَتہٕ گرٲس۔ ۲۔ کٕہے بَتہٕ۔ بَتہٕ مویا۔

بَتہٕ نَتہٕ بَتاس (ژوچہ نَتہٕ لواس):- ژھوٗرُے ہاو باو۔ ٹکی یِتھ ژھٹھ۔ م: ماجہ نہٕ لچکہٕ تہٕ سیتارس غلاف۔

بَتہٕ ننہٕد:- بُرتھ بَتہٕ بانہٕ۔ بَتہٕ لنگری۔

بَتہٕ نیٚنگ:- بَتہٕ کال۔ بَتہٕ ڈَنگ۔

بَتہٕ نیٚبگن:- بَتہٕ دیلہٕ۔ بَتہٕ وَقتہٕ۔

بَتہٕ وَتہٕ:- بَتہٕ بیتر۔ بَتہٕ تہٕ باقی کھینہٕ باو۔

بَتہٕ واو:- بَتہٕ وبژھے۔ بَتہٕ نہٕ میلُن۔ بَتہٕ دَب۔

بَتہٕ واوس لگُن:- بَتہٕ دادِ کاٗنسہِ ہُند سہ کار کرنس مجبوٗر سپدُن۔ یُس نہٕ سہ نَتہٕ زانہہ کرِ ہے۔

بَتہٕ واو پیوٗن:- روزگار راوُن۔ بَتہٕ نہٕ بُنن۔ بَتہٕ دَب لگُن۔

بَتہٕ وول:- یُس وارِیاہ بَتہٕ آسہٕ۔ آسَن وول۔ یُس لوٗکن کھیاوان چاوان آسہٕ۔

بَتہٕ ہَر:- بَتہٕ بأگرَن وِزِ لڑاٗےے۔ (ورگہٕ پاٹھی) رٕوزی یُس پیٹھ وٕژھمٕژ لڑاٗےے۔

بَتٕہ یُن:- ا۔ آسنہٕ کنہٕ أچھن کھسُن، بتٕک نشہٕ۔ ۲۔ بَتہٕ کھیتھ سیر گژھُن۔ یڈ یِنی۔

بَتولہٕ:- [ن۔ مۆل: بتول <ہ: بتول۔ س: وارتا]۔ (کاٗنسہِ ٹالنہٕ خاطرٕ تَس) اَپُز وَنُن۔ پھنَد۔ راد۔

بَتپوٗری تزٕیل:- [م۔ مۆل: بتپوٗری تزٕیل]۔ اکھ جنگلی تزٕیلہٕ ذاتھ۔

بَٹ، بٹُھ:- [ن۔ مۆل: بَٹ <س: بھٹّ]۔ ا۔ کاٗشُر برٕہمُن (خاص کٔرتھ پۆرمُت لیوکھمُت بٹہٕ)۔ ۲۔ کاٗشرِ ہِنٛز اکھ کرٛام۔ ۳۔ یزتہٕ باپتھ یا ہزلہٕ کنہٕ کاٗنسہِ وَنان، بتہٕ دٕپتھ گوجو، صاب۔ مِ: کاو بٹُھ، ییمہٕ بٹُھ = موتک موکل۔

بٹٕنی:- [م۔ مۆل: بٹٕنی <س: بھٹّنی]۔ ا۔ برٕہمن زاٗژ ہِنٛز زَنانہٕ۔ بٹہٕ زَنانہٕ۔ بٹہٕ بابے۔ ۲۔ بٹہٕ داے۔

بٹٕنہِ تون:- بٹہٕ زَنانہٕ ہُند دَرمَس پیٹھ پکُن۔

(حِصہٕ) بٹاےے:- [م۔ مۆل: بٹاے <س: وَنٹہ] بأگرن۔ حِصہٕ باگے۔

بٹہٕ:- [ن۔ مۆل: بَٹ <س: بھٹہ]۔ برٕہمُن۔ کاٗشُر برٕہمُن۔ کاٗشُر پنٛڈتھ۔

بٹہٕ بٹہٕ کاوِبٹہٕ:- (ہزلہٕ پاٹھی) بٹہٕ بٹہٕ چھِ پانہٕ وٲنی کُنی۔

بٹہٕ باے:- بٹٕنی۔ پنٛڈی تاٗنی۔ برٕہمنی۔

بٹہٕ پاٹھی:- برٕہمنن ہِنٛدی پاٹھی۔ برٕہمن ریٖژ و مُطابق

دَرمہٕ کنی۔ تتھ کنی یتھ پأٹھی أکس ہٕنٛس شوٗبہٕ۔

بٹہٕ ژھر:- أکھ رأٹھ جِ یوسہٕ دوہس لگان چھےٚ۔

بٹہٕ گھرٕنی:- أکھ جنگلی بوٗٹہٕ ذاتھ یتھ کأرِتھ أکھ دوا چھہٕ بناوان۔

بٹہٕ ہأر:- أکھ لیٚدٕ ربأر۔ ۲۔ أکھ گرٕد ذاتھ۔

بٹٕل:- بٹہٕ گی۔ برٕہمکی۔ بٹہٕ۔ درٕ۔ بٹن ہنٛزٕ ریٚشِ بیترِ۔

بٹہٕ وار:- [م۔ موٗل: بٹہٕ وار <س: بھٹارکہ وار۔ (سنسکرتس منز چھ بھٹارکہ وار آتھوارِ وَنان)] سُہ دوہ یُس آتھوارِ برونٛہہ تہٕ شوٗکروارِ پتہٕ یوان چھُ۔

بٹہٕ واردوٗہہ:- یُمہِ دوٗہہ بٹہٕ وار آسہِ۔ شنشچر سُند دوٗہ۔

بٹہٕ وارِہُنٛد:- یتھ یا یس بٹہٕ وارِ ستی توٗلُق آسہِ۔

بٹہٕ وور:- [ن۔ موٗل: بٹہٕ وار <س: بھٹہ+ واٹہ]۔ کٔشیرِ منز اکہِ جایہِ ہُنٛد ناو یتہٕ ازکل جُمی وَتہ پیٹھ شہرس أژوُن گوڈنیُک گُذر چھُ۔

بٹھ ۱:- [ن۔ موٗل: بٹھ <س: بھرٕشٹرٕ]۔ کونٛد۔

بٹھہ ۲:- [ن۔ موٗل: بٹھ <س: بھرٕشٹہٕ]۔ کھرٕ ؤپ، ؤر، ہجر، ڈوکھ (بانس بیترِ)۔

بٹھ أژُن:- ا۔ کھرٕ ؤپ أژُن۔ ؤرلگن۔ ڈوکھ أژنی۔ ۲۔ نوٗقص گژھن۔ خرأبی گژھنی۔ ٹھنگ لگُن۔

بٹھہ دژاو:- یتھ بٹھ کڈنہٕ آسہِ آمت۔ یہ کینٛژھا ؤر کٔڈتھ سیوٚد آسہ کوٚرمت۔ یتھ ٹھیکھ کرنہٕ کانٛہہ ڈوکھ بیترِ آسہِ نہٕ روٗزمُت۔

بٹھ ژأنُن:- ہوٗل کرُن۔ ؤرژانُن۔ کھرٕ ؤپ ژانُن۔

شکل بگراونی۔

بٹھ کڈُن:- ا۔ ؤرکڈُن۔ ڈوکھ بیترِ کڈٕنی۔ کھرٕ ؤپ بیترِ ژلراوُن۔ سیزراوُن۔ ۲۔ طمع کڈُن۔ دلچ کسر کڈٕنی۔ شر کڈُن۔

بٹھ لد:- ا۔ یتھ بٹھ ژأمُت آسہِ۔ یتھ کھرٕ ؤپ آسہِ۔ یتھ ؤر بیترِ آسہِ۔ یتھ ڈوکھ آسہِ۔ ؤرلد۔

بٹھہٕ نیرُن:- [سیزرَنہٕ یِن۔ ؤر، کھرٕ ؤپ یا ڈوکھ بیترِ ٹھیکھ گژھنی۔ ہجر ژلُن۔ ؤلتھ مٔلتھ تہٕ فکرِ ترٕونی کتھ بیترِ سادٕ تہٕ عام فہم بناونی۔ دلچ کسر نیرٕنی۔ شر نیرُن۔

بجٹ (بجٹھ):- [ن/م۔ ہوٗل: بجٹ <أنٛگ، بجٹ (Budget)]۔ آمدٔنی تہٕ خرچ أنٛکہٕ ؤن۔

بجر:- [ن۔ موٗل: بجر <س: وڈٕ <س: وِرٕددھ] بڈیمی۔ تھزر۔ تھوٚد رُتبہٕ آسُن۔ کھسِتھ آسُن۔ بڈ پایہٕ آسُن۔

بجن:- [ن۔ موٗل: بجن <س: بھجنہٕ] دیہ گون گیوٚنی۔

جا بجا:- [<ف: بجا]۔ ا۔ آسن بسن وول۔ وارِ وَتہٕ پاپر جا۔ ۲۔ مون۔ پوٚز۔ اِدٕ کیٚاہ ٹھیکھ۔

بجأیی:- [م۔ موٗل: بجأیی <ف: بجا]۔ بسِتھ آسُن۔ آباد آسُن۔ وارِ وَتہٕ آسُن۔

بجاوُن:- [ن۔ موٗل: بجاو <ہ: بجانا <س: وادیہ]۔ وایِن۔ کینٛہہ وأیتھ تتھ آواز کڈٕنی۔

بجہ:- [<ہ: بجے <س: وادنہ] بجے۔ بأگ۔ م: ژورِ

بَچہِ ژور بچےِ بأگ

بَجَن :- [ن ۔ مؤل: بَج < س: دادَنَہ]۔ ا۔ وَزُن ۔ آواز نیرٕنی (گنٹی بیترِ)۔ ۲۔ وَق آسُن ۔ خاص وَق واتُن۔

بَچُن :- ا۔ خطرِ منزٕ نیرُن ۔ کھرِ منزٕ نیرُن ۔ ۲۔ ہرُن ۔ پتھ کُن روزُن۔

بَچُتھ :- [م ۔ مؤل: بَچَت < س: وَرجِتر]۔ سُہ پأنسہٕ ٹۄنک یُس خرچتھ پتھ کُن روزِ ۔ ہر یمانہٕ پأنسہٕ ٹۄنک۔

بَچُن پاے :- بچاو ۔ بچہٕ نچ وَتھ ۔ بچہٕ ٹنک دوہ پاے ۔ موکلن پاے۔

بَچُن وول :- یُس بَچہِ ۔ یُس بچومت آسہِ ۔ سُہ یُس خطرس منزٕ آسہٕ تہٕ باسان آسہٕ زِ امہِ منزٕ نیر۔

بَچُن ہار :- ا۔ بچہٕ وُن ۔ بچن وول ۔ لُسُن لایق ۔ ۲۔ یہِ کینژھا ژھرتھ پتھ کُن روزِ۔

بچاو :- رأچھ ۔ رٔچھِتھ روزُن ۔ موکلن پاے، موکجار۔

بچاوُن :- بچأوِتھ تھوُن ۔ رأچھ کرٕنی ۔ موکلاوُن ۔ رٔژھرِتھ پتھ کُن تھوُن ۔ رٔژھراوُن۔

بچوُن :- [بچُن وول ۔ بچُن ہار ۔ ۲۔ یہِ پتھ کُن روزِ ۔ یہِ موژِ ۔ یہِ ہرِ۔

بَچہ ا :- [مؤل: بچ < ف: بَچہ = س: وَتسَہ]۔ دودٕ شُر ۔ لوکٹ شُر ۔ بوگت ۔ یُس زاہتس زیادٕ کال آسہِ نہٕ گومت۔

بَچہ دار :- ا۔ شُری وول ۔ یُس شُری آسَن ۔ ۲۔ بُرٕژ۔

وأل وینی ۔

بَچہ دأنی :- [م ۔ مؤل: بَچہِ دأنی < ف: بَچہ + دان]۔ شُری بانہٕ۔

بَچہ دود :- اَولادِ سُند ماے محبَتھ ۔ اَولادِ سُند سُہ یہ یُس مألس ماجہِ آسان چھُ۔

بَچہ کُشی :- پۄتی کڈٕنی ۔

بال بَچہ :- شُری کُٹ ۔

بَچہ ۲ :- [ن ۔ مؤل: بَچ < ف: بَچہ]۔ زنانہٕ پوشاکس منزٕ نژن گوٗر۔

بَچہ پأتھر :- بَچہ سُند پیشہ ۔ بَچہِ سُند طور طریقہٕ ۔ بَچہِ سُند ہیوٗ طور طریقہٕ شُری گی۔

بَچہ نغمہٕ :- دہر باجو سان بچن ہُند نژُن تہٕ گیوٗن۔

بَچۄر :- [ن ۔ مؤل: بچۄ < ف: بَچہ + ک ۔ اوٗر] گوٗبرٕ پیٹوٗنت (ٹاچھِ ستی لوکٹس نچۄس یوان وَننہٕ)۔ م: بچۄری۔

بَچھیرٕ :- [ن ا مؤل: بچھیر < س: وَتسترَہ]۔ گُری سُند یا کھرٕ سُند نر بَچہ ۔ م ۔ بچھیرٕ۔

بَحَث :- [ن ۔ مؤل: بحث < ع: بحث]۔ دون دَرجن ہنز کأنہہ کتھ بیترِ وبرٕ ژھناوٕنی، دوئی ۔ وادوواد۔

بحثا بحثی :- دَل واتُن ۔ وادواد ۔ پانہٕ وأنی کتھٕ کتھ۔

بحث مُباحثہٕ :- اورِ یور دلیلو ستی کأنہہ کتھ ثأبتھ کرنچ کوٗشش کرٕنی۔

بَحَر :- [ن ۔ مؤل: بَحَر < ع: بَحَر]۔ ا۔ سَمندر ۔ سوٗدُر۔

مِ :ہپر بَجری ۔ ۲ ۔ شارُک وَزَن ہیتھ سَرِ کھر کرنک میژ ۔ چھنٛد ۔

بحال :- [ف : بہ + ع ، حال] ۔ ا ۔ موقوٗف یا موطل گژھتھ بییہِ پننہِ جایہِ تھوٚنہٕ یِن ۔ مُ : موطل ۔ موقوٗف ۔ ۲ ۔ برقرار ۔ پننہِ حالَس پٮ۪ٹھ ۔ یُتھ اوس تیتھے ۔ ڈٔنجہِ ۔

بَخ (بخت) :- [ن ۔ مؤل ۔ بَخ < ف : بخت] ۔ لون ۔ رُت نصیبہٕ ۔ ڈ ٮ۪کہٕ بَجر ۔ وُچھو "بخت" تہٕ ۔

بَخے :- [م ۔ مؤل : بَخے < ف : بَخیہَ] ۔ پٔجرُن ۔ اَند وٕٹھ دِژ ٹیب ، ترٛوٗپ ۔

بَخے یِنۍ :- پٔجر اوُن ۔ پٔجرِ تھ ٹیب دِنۍ ۔

بخاٗل :- [مؤل : بَخاٗل < ع : بخیل] کوٗنٹہ ۔ کوٗنجوس ۔ کرٕپَن ۔

بَخاٗلی ، بَخیل :- کوٗنجوٗسی ۔ کوٗنٹ آسُن ۔ کرٕپَن آسُن ۔

بَخاٗل گی :- بخاٗلی ۔ کوٗنجوٗسی ۔ بخیلی ۔

بخاٗلَن ، بخاٗلَن شیٚتَرن :- دُشمنَن ۔ شیٚترن ۔ یہِ چھِ وَنان کاٗنِہہ وُلٹہِ کتھ زیوٚ پٮ۪ٹھ ہیٚنہِ وِزِ یاوٕ ہو ہیتھ نہٕ پننہِ باپتھ ۔

بَخت :- [ن ۔ مؤل : بَخت < ف : بخت = س ، بھکتہ ۔ ڈ ٮ۪کہٕ بَجر ۔ قِسمَتھ ۔ اقبال ۔

بَختہٕ بَجر :- باگوٗنی ۔ ڈ ٮ۪کہٕ بَجر ۔ لاٗنی بَجر ۔ خوش نٔصیبی ۔ بجاٗیی ۔ خوشحاٗلی ۔

بَختہٕ باگے :- یہِ کینٛژھا نٔصیبس لیکھت آسہِ ۔ یہِ کینٛژھا تقدیرس آسہِ ۔

بَختہٕ بوٚڈ :- ڈ ٮ۪کہٕ بوٚڈ ۔ باگوان ۔ خوش نٔصیب ۔ قسمتہٕ وول ۔

بَختہٕ لوپُن :- یُس قسمتُک کھوٗوان آسہِ ۔ یُس قسمتھ پھِری پھِری ژھٕنہِ ۔

بخت بیدار گژھن :- نٔصیبہٕ لَرِ پھرُن دیُن ۔ قسمَتھ چمکُن ۔ خوش بختی یِنۍ ۔ قسمتھ وُزناوَنہٕ یُن ۔ رِژ تہٕ جان دوٗہ یِنۍ ۔

بَختاور ۔ بختاوار :- [ن ۔ مؤل : بختاوار < ف : بخت + آور] ۔

بَختہٕ بوٚڈ :- خوش نٔصیب ۔ خوش قسمَتھ ۔ بوٚڈ موٚہنیو ۔ دیاہ ِرووول ۔ مِ : بختاوارینۍ ۔

بختاواٗری :- باگواٗنی ۔ خوش قسمَتی ۔ خوش نٔصیبی ۔ خوشحاٗلی ۔

بخچُن ۔ بخشُن :- [ن ۔ مؤل : بخچ < ف : بخش] ۔ ا ۔ کاٗنسہِ کینٛہہ تِتھے دیُن ۔ عطا کرُن ۔ ۲ ۔ (اَتھ وَتر) ماف کرُن ۔ ماٗفی دِنۍ ۔ دَرگُذر کرُن ۔

بخچُن وول :- ا ۔ بخچن ہار ۔ یُس ماف کرِ ۔ ۲ ۔ تِتھے کینٛہہ دِنہٕ وول ۔ ۳ ۔ (ورگہِ) دَے ۔

بخچُن ہار :- ا ۔ بخچن وول ۔ یُس بخچہِ ۔ یُس ماف کرِ ۔ ۲ ۔ یُس کینٛہہ تِتھے دِیہِ ۔ ۳ ۔ (ورگہِ) دَے ۔

بخچاوُن :- بخچُن ۔ کاٗنسہِ کینٛہہ تِتھے دیُن ۔

بخچاٗیش ۔ بخشاٗیش :- [م ۔ مؤل : بخچاٗیش / بخشاٗیش < ف : بخشاٗیش] ۔ ا ۔ اَتھ ، گوناہ ہیتھ ماف کرُن ۔ ۲ ۔ عطا یاتھ ۔ (ہُہرس ہیتھ) ٹٔپ ۔

بخچش۔ بخشش:۔[م۔مؤل: بخچش/بخشش <ف: بخشش]۔
ا۔ یِنامہ بیترٕ (دِیُن)۔ ۲۔ ڈالی۔ نذرانہٕ۔

بخچہٕ وُن:۔ بخچن ہار۔ بخچن وول۔ یُس نہٕ کینہٕ تھوٚ۔

بد:۔[مؤل: بد <ف: بد]۔ ناکارٕ۔ خراب۔ یچھ۔

بد اِخلاق:۔[مؤل: بد اِخلاق <ف: بد+ع۔ اَخلاق]
یُس نہٕ رُت سوباو آسہِ۔ یُس نہٕ جان اَخلاق آسہِ۔

بد اطوار:۔[مؤل: بد اطوار <ف: بد+ع۔ اَطوار] یُس نہٕ طورطریقہٕ ٹھیک آسَن۔ بد چلَن۔ کو کیرن۔

بد اعتقاد:۔[مؤل: بد اعتقاد <ف۔ بد+ع: اعتقاد]۔
ا۔ یُس پٔتھ نہٕ پَژھ گری زِ یُیشرٕ کتھ نہٕ باوَر آسہِ۔ ۲۔ یُس نہٕ پَژھ آسہِ۔

بدبخت:۔[مؤل: بدبخت <ف: بد+بخت] بدنصیب۔ یُس قسمتھ خراب آسہِ۔ شِکس لد۔ زٔلرٕ لد۔

بد بختی:۔ بدنصیبی۔ جان نصیبہٕ نہٕ آسُن۔ آپدا۔ جان حالس منز نہٕ آسُن۔

بد بوے:۔[مؤل: بد بوے <ف: بد+بوے] پھکھ۔ گاند۔

بد پرہیز:۔[مؤل: بد پرہیز <ف: بد+ پرہیز] یُس نہٕ سکرے کرِ۔ یُس نہٕ پرہیز کرِ۔ یُس تہٕ کھینہٕ یہِ نہٕ دیہٕ وُن آسہِ۔

بد تمیز:۔[مؤل: بدتمیز <ف: بد+تمیز]۔ بے بوش۔ یُس نہٕ سُلیقہٕ آسہِ۔

بد چلَن:۔[مؤل: بد چلن <ف: بد+س: چلَنہٕ]۔

بدماش۔ یُس نہٕ جان کرتوت آسَن۔

بد حواس:۔[مؤل: بد حواس <ف: بد+ع: حواس]۔
یُس نہٕ حواس بجا آسَن۔ حسبو وسر یوٗمت۔

بد حوٲسی:۔[م۔مؤل: بد حوٲسی <ف: بد+حواس]۔
حسبو ڈٕلنچ حالتھ۔

بد حال:۔مؤل: بد حال <ف: بد+ع: حال۔ سُہ یُیشرٕ حالتھ ٹھیکھ آسہِ نہٕ۔ یُس ناکارٕ حالژ منز آسہِ۔ مُصیبتھ زدٕ۔

بد حٲلی:۔[م۔مؤل: بد حٲلی <ف: بد+ع: حال] واوِلد آسنچ حالتھ۔ ناداری۔ اَتھٕ چھنبر۔

بدخصلت۔ (بدخصلتھ):۔[مؤل: بدخصلت <ف: بد+ع: خصلت] یُس بِذاتی ناکارٕ (آسہِ) کوہ ذاتھ۔ بدمزاز۔ کوصفتھ۔ کوپز کرتھ۔

بدخاہ:۔[مؤل: بدخاہ <ف: بد+خواہ]۔ یُس نہٕ رُت کانچھ۔ یُس کانٛسہِ ہُند اَزرُون یِیہ۔

بدخمیر:۔[مؤل: بدخمیر <ف: بد+ع: خمیر]۔ ا۔ یُس نہٕ جان اُڈرن آسہِ۔ ۲۔ کوپز کرتھ۔

بدخاہی:۔[م۔مؤل: بدخاہی <ف: بد+خواہ+ی]۔ بد کانچھن۔ اَزرُون۔ تیول۔

بُدخوے:۔[مؤل: بدخوے <ف: بد+خوے]۔ یُسُند ورتاو نہٕ رُت آسہِ۔

بد دُعا:۔[ن۔مؤل: بد دُعا <ف: بد+ع: دُعا]۔ شاپھ۔ بد کانچھن۔ کانٛسہِ کیُت ناکارٕ یژھن۔

بَد دِماغ:- [مۆل: بَد دِماغ <ف: بَد + ع: دِماغ]۔
ا۔ وۆل، بَد مِزاز۔ مٕہنگہٕ تۄ کر۔ ۲۔ کِبری۔

بَد دیانت (بَد دیانتھ):- [مۆل: بَد دیانت < ف: بَد + ع: دیانۃ] خیانتھ کرن وول۔ دَغاباز۔ کھوٚٹ۔ بےٚ ایمان۔

بَد ذاتھ:- [مۆل: بَد ذات <ف: بَد + ذات]۔
یُس خصلژ کِنۍ ناکارٕ آسہِ۔ کوذاتھ۔

بَد رَنگ:- [مۆل: بَد رَنگ <ف: بَد + رَنگ]۔
ا۔ یتھ رَنگ چھتیوٗمُت آسہِ۔ ۲۔ تاسُک سُہ پتہٕ یُس نہٕ رَنگس ستۍ میلان آسہِ۔

بَد رَنگس لَگُن:- (ل۔م) رَنگس کاٹھ آسنہٕ کِنۍ بَدَل رَنگہٕ پیٚڑ دِیس پیٹھ مجبوٗر گژھن۔ (ورگہ پأٹھۍ) تِتھہٕ پھسُن یُتھ ہارنُے ہارُن پییہِ۔

بَد رَو:- [مۆل: بَد رَو <ف: بَد + رَو] (گُر بیترِ) یُس نہٕ پکنہٕ تلہٕ ٹھیکھ آسہِ۔

بَد راہ:- [مۆل: بَد راہ <ف: بَد + راہ] کوہ وَتہٕ لوٚگمُت۔ بَد چلُن۔

بَد زَبان:- [مۆل: بَد زبان <ف: بَد + زَبان]۔
ناشأیستہٕ کلامہٕ کرن وول۔ اکہٕ واتُل۔

بَد زیب:- [مۆل: بَد زیب <ف: بَد + زیب]۔
بےٚ شوٗب۔

بَد سوٗلوٗک:- [مۆل: بَد سوٗلوٗک <ف: بَد + ع: سلوک] یُس نہٕ جان وَرتاو آسہِ۔ یُس نہٕ جان پأٹھۍ پیش یوان آسہِ۔ یُس نہٕ رٕتی پأٹھۍ میلہ گیلہِ۔

بَد سوٗلوٗکی:- ناکارٕ وَرتاو۔

بَد شکل:- [مۆل: بَد شکل <ف: بَد + ع: شکل]۔
خراب شکلہِ۔ کھرٕ وِنہٕ شکلہِ۔ کوکور۔ بَد صوٗرتھ۔

بَد صوٗرت (بَد صوٗرتھ):- [مۆل: بَد صوٗرت۔ <ف: بَد + ع: صورۃ]۔

بَد ظوٗنی:- شَکھ۔ بَد گُمأنی۔

بَد ظون:- [مۆل: بَد ظون <ف: بَد + ع: ظَن]۔
بَد گُمان۔ شکی۔

بَد کرُن:- (کانہہ) کُنہِ لایق نہٕ تھوٗن۔ ناکارٕ گی کرٕنی۔ (زَکھ واتناوُن)۔

بَد کار:- [مۆل: بَد کار <ف: بَد + کار] خراب تہٕ ناکارٕ کامہٕ کرن وول۔ آتہٕ تأے۔ پأپی۔

بَد کانچھن:- [مۆل: بَد کانچھ <ف: بَد + س: کانکشن] رُتہٕ نہٕ یژھن۔ رُت نہٕ کانچھن۔

بَد کأری:- خراب تہٕ ناکارٕ کامہٕ بیترِ کرنہٕ۔ گوناہ کرٕنی۔ کوہ کار کرٕنی۔

بَد کِردار:- [مۆل: بَد کِردار <ف: بَد + کردار]۔
یُس نہٕ کرتوٗ تو جان آسہِ۔ بَد ماش۔ بَد کار۔

بَد کیرن:- ا۔ کوکیرن۔ ۲۔ یُس کوکیرن آسُن۔

بَد گُمان:- [مۆل: بَد گُمان <ف: بَد + گُمان]۔
شکی یُس نہٕ کانسہِ پیٹھ پژھ آسہِ۔

بَد گُمأنی:- شَک۔ پژھ نہٕ آسنۍ۔

بَدلحاظ:-[مۄل: بَدلحاظ < ف: بَد + ع: لِحاظ]۔
یَس نہٕ کانٛسہِ ہُنٛد پاس گژھِہ۔

بَد مذاق:-[مۄل: بَد مذاق < ف: بَد + ع: مَذاق]۔
یَس نہٕ کتھِ ہُنٛد زانٛوِ جار فکرِ ترِ۔

بَدمزٕ:-[مۄل: بَدمزٕ < ف: بَد + مزٕ ہ]۔ یتھ نہٕ مزٕ یا
سادآسہِ۔

بَدمزٕگی:- مُژُکری۔ تلخی۔ ٹیٚچھر۔

بَد ماش:-[مۄل: بَد ماش < ف: بَد + ع: معاش]۔
کوکارکرن وول۔ بَد کار۔ بَدچلن۔

بَد ماشی:- بَدکاری۔ بَدچلنی۔

بَدمزاج:-[مۄل: بَدمزاج < ف: بَد + ع: مزاج]۔
وۄل۔ بَدِمزاز

بَدنظر:-[مۄل: بَد نظر < ف: بَد + ع: نظر]۔ یُس
بُرٕ نظرِ وُچھِ۔ یَس نظر پاکھ آسہِ۔ یَس نہٕ أچھ
صاف آسَن۔

بَدنام:-[مۄل: بَدنام < ف: بَد + نام]۔ یسُنٛز شۄہرتھ
خراب آسہِ۔ یَس ناکارٕ ناودٕ زامُت آسہِ۔

بَدنصیب:-[مۄل: بَدنصیب < ف: بَد + ع: نصیب]
یَس نہٕ ڈیکس پۄرِ۔ یَس نہٕ لانٛۍ سۄزر آسہِ۔
کھوٗٹ قسمت۔

بَد نیت (بدنیتھ):- [مۄل: بَد نیت۔ < ف:
بَد + ع: نیة]۔ ا۔ یُس بیٚین ناکارٕ آسہِ کانٛچھان۔
۔ یُس کارٕ بارس منٛز دوکھ کرِ۔

بَدیُن:- بُرٕ لگُن۔

بَدَرا:-[مۄل: بَدَر < ف: بَدَر]۔ بَرٕنیبر۔ مکانس بیترٕ
نیبرٕ کنہِ۔

بَدَر کرُن:- بَرٕنیبر کڈُن۔ کڈِتھ ژھنُن۔ جلایہِ وطن
کرُن۔

بَدَر ۲:- عَربَس اَندرا کہِ مأدانہٕ جنٛگُک ناو۔

بَدَل، بَدلہِ ا:-[مۄل: بَدَل < ع: بَدَل] اکہِ چیٖزِ جایہِ بیٛاکھ۔

بَدَل دیُن۔ بَدلہِ دیُن:- أکِس چیٖزِس بیٛاکھ
چیٖز دیُن۔ اکہِ چیٖزِ چہِ جایہِ بیٛاکھ چیٖز دیُن۔

بَدَل کرُن:- ا۔ اَدلہِ بَدَل کرُن۔ أکِس چیٖزِس
بیٛاکھ چیٖز رَٹُن۔ ۲۔ یہِ وۄنمت آسہِ تہِ نہٕ کرُن۔

بَدَل ہیوٚن، بَدلہِ ہیوٚن:- چیٖزِس چیٖز ہیوٚن۔
آنٛچ ہورُن۔ قِصاص ہیوٚن۔ بۄزِتھ ہیوٚن۔

بَدلاوُن:- ا۔ کُنہِ چیٖزِس تیٚتھے بَدلہِ چیٖز ہیوٚن۔ چیٖزِس
چیٖز ہیوٚن۔ ۲۔ قلم ژاٹُن۔ اَدلہِ بَدَل کرُن۔

بَدلہِ ۲:- اِنتقام۔ قِصاسہِ۔ آنٛچ۔

بَدلہٕ وٕنۍ:- مُختلف قِسمن ہٕنٛدۍ چیٖز بیترٕ اورٕ یور۔
بَدلاوِتھ سَر ہیوٚن یا دیُن۔

بَدلُن:- تبدیل گژھُن۔ اکہِ جایہِ پتھ بیٚیس جایہِ
گژھُن۔ أکہِ ہیٚ رایہِ پٹھ نہٕ قایم روزُن۔
ہِشی شکلہِ منٛز نہٕ روزُن۔ ہیٚوُوے نہٕ روزُن۔

بَدَن:-[ن۔ مۄل: بَدن < ع: بَدَن] کاے۔ جِسم۔
پان۔ مۄر۔ شرٕیرٕ۔

بَداد، بِداد:- [ن۔مؤل: بَداد <ف: بَہ+ داد]۔ بارَون۔ بارَوِدنس پیٹھ۔

بَدادُن:- زبرٕدستی کانٛہہ کُنہِ کامہِ پیٹھ مجبوٗر کرُن۔ تنگ کرُن۔ پئنٛڈی کڈُن۔ بارَوژائُن۔ بارَو دِنس پیٹھ واتناوُن۔ وَدنس کھارُن۔

بَدادیُن:- تنگ یُن۔ جیرِ یُن۔ وَدنس کھسُن۔

بَدرَد:- [مؤل: بَدرَد <ف: بَد+ ع: رَد]۔ اَڈرٕ اَڈ۔ لیکہٕ تھوکہٕ۔

بَدرَدوٗن:- ساڈزٕ اَڈ کرٕنی۔ وۄہوتہٕ لیکہٕ تھوکہٕ ژارنہٕ۔

بَدرَو۲:- [ن۔مؤل: بَدرَو <ف: بَدٕر+رَو]۔ پَرنالہٕ۔ نالی یپاٗری گنٛدٕ آب بیترِ نیرِ۔

بَدرِ دلگُن:- کانٛہہ پیٚد یوٗمُت آسنہٕ کِنہٕ گروِیٹھ بیترِ ژۄرِژھیپہٕ غاب کرنہٕ ینہٕ۔

بَڈ:- [<س: وَردھ]۔ا۔ گرٛد نیر۔ ہےٚ پنٛنہٕ وَتھ۔ ۲۔ اَکھ برونٛہہ لوٗگ ییمیک مانے چھُ (بوٚڈ) مِ: بڈٕشاہ۔

بَڈُن:- [<س: وَردھنَ]۔ا۔ بوٚڈ گرٛژھن۔ تھدُن۔ ۲۔ واٗنس کھسنی۔ بالغ گرٛژھن۔ ۳۔ ہُرُن (مول بیترِ)۔ ۴۔ ژھیتہٕ گرٛژھن۔ ۵۔ نیرُن۔ گرٛژھن۔ رَوانہٕ سپدُن۔

بَڈن وول:- ا۔ وۄتھوُن۔ ہُروُن۔ ۲۔ نیرِوُن۔ کُنہِ جایہ گرٛژھوُن۔

بَڈاو:- [<س: وَردھ+ک: آو]۔ا۔ رَوانہ گی۔ نیرُن۔ گرٛژھن۔ (خاص کرِتھ ییلہِ واپس آسہٕ نہٕ یُن)۔ ۲۔ ہُر بر (طےٚ کرِی متِس رَقمس)۔ بڈرَن۔ ۳۔ کڈ ترٛاہ (ناو بیترِ)۔ مِ: ڈۄنگہٕ بڈاو۔ ۴۔ بنٛد کر۔ دِ۔م: وان بڈاو۔

بَڈاوُن:- ا۔ ژھیتہٕ کرُن۔ (ژوٗنگ، دان بیترِ)۔ ۲۔ بنٛد کرُن۔ (وان بیترِ)، دیُن۔

بَڈ اَے:- بڈٕ ہی۔ بجر۔مِ: ژٕ چھےٚ بڈ اَے دوہٕ ہنہِ ہنٛزٕ ے۔ اَن ہٕنز بانہٕ تہٕ وُنی بٕنزٕرو (شیخ نوٗر الدین)۔

بڑٕ:- سبٹھاہ۔ وارِیاہ۔ ژۄر۔

بڑٕ بڑ:- تیز ی کُن آسُن۔ ژۄرٕ ژۄر گرٛژھن۔ ہُران گرٛژھن۔ (دودٕ دَگ۔ دُشمنُت بیترِ)۔

بڑٕ بُڑی بَب:- ماجہِ مالی سُند بُڑی بَب۔ بُڑی بَبہٕ سُند بَب، مول۔

بڑٕ بوٚڈ:- سبٹھاہ بوٚڈ۔ سارِوے کھوتہٕ بوٚڈ۔ سارِنے تھوٚد۔

بڑٕ بَرٛن:- باڈٕ بوٚڈتہٕ تھوٚد اَکھ جنگلی کُل تیچ لٕکر دٕرچھےٚ آسان۔

بڑٕ پرٛان:- اَکھ وَن پرٛان۔ اَکھ پرٛانہٕ ذاتھ یوسہٕ پانٕے کھساں چھےٚ۔

بڑٕ ٹیٹوٗنٛٹھ:- کرٛیہنہِ رَنگہٕ لوکٕٹ زہٹھ لٕٹ کرِتھ اَکھ جاناوار۔

بڑٕ دَبار:- وَرمُلی واو، دَپان چھِ اَمہِ ستی چھےٚ زالہٕ (مَلیریا) ژلان۔

بڈزگ:- ووز جارٕ سان اَکھ توملہٕ ذاتھ۔

بڈزٕگر:- زَگ دانہٕ۔ ووز جارٕ سان دانہٕ۔

بڈزیٖر:- سفید زِریُک اَکھ قسم یُس میادٕ داٗیِس لگان چھُ۔

بڈشال:- کمرٕ اَزی واو۔

بڈبن (یا تھدبن) گربن کھٕسِتھ آسُن:- تھدی داوا کرٕنی۔

بڈگلہٕ:- اَکہٕ قسمٕچ گُلہٕ (یوسہٕ دَوہَن لگان چھےٚ)۔

بڈمکاے:- مکایہ ہُنٛد اکھ خاص قسم۔

بڈماتامال:- ماجہ ہُنٛد ماتامال۔ مالِہ سُنٛد ماتامال۔

بڈماتامال پوٗکھ:- بڈ ماتامالُک دوٚر۔

بڈنانی:- ماجہ یامالِہ ہٕنٛز نانی۔ نانہ یابڈی بَبہٕ ہٕنٛز نانی۔

بڈشیو:- اَکھ بُجی پوشہٕ ذاتھ۔

بڈ واٗرِوٕ بوگ:- پرٛٔونٛگ سُہ حِصہٕ یُس بڈ واٗری وبن تران چھُ۔ یہِ کینژھا مہرٕنی اَنہٕ تَمہٕ منٛز بڈ واٗری وِیُک حِصہٕ۔

بڈواٗریو:- ہَشہٕ ہُنٛد مالیُن۔

بڈوُن:- ۱۔ بوٚڈ گرٕشہٕ وُن۔ ۲۔ نیرٕ وُن۔ گرٕشہٕ وُن۔ نیرن وول۔

بڈہش:- رٕنی ہٕنٛز یا کولیہٕ ہٕنٛز نانی۔ (مالِہ نانی رٕکھو ماجہ نانی)۔

بڈہہر:- ہَشہٕ یاہہرٕ سُنٛد مول۔

بڈہوٚری باے:- کولیہٕ ہٕنٛز ماسترٕ بےٚ کاکنی یا تسٕنٛز پِترٕ ماسترٕ بےٚ کاکنی۔

بڈ ہوٚہوٚر:- ہہرٕ سُنٛد ہوٚہوٚر۔ کولیہٕ ہُنٛد ماتامال۔

بڈ شَروار:- [م۔ موٗل: بڈ شَروار > س: بڑہت + شَروری]۔ ساڑٕستی۔ اکھ گرُہد۔

بڈشاہ:- [> ک: بڈ > س: وَردھ+ف: شاہ]۔ سُلطان زینُ العابدینَس لوٗکن ہُنٛد خطاب۔ (بڈشاہ گو بوٚڈ راز، بوٚڈ بادشاہ)۔

بڈ ناگ:- ولرَس منٛز اکہِ بڈ ناگُک ناو۔ وَننہٕ چھُ یوان برونٛہہ کالہِ کرتام پھوٚٹ اَتہٕ بنٛیو لہٕ ستی ناگ، یہٕ مہٕ کٕنی سنٛدِ ست نگر پھوٚٹ۔

بڈ وَتھروٗ:- بوٚڈ تہٕ کھوٚل داں کھَہہ۔

بَراٚ:- [ن۔ موٗل: بَر > س: ڈ وار (دوار)]۔ دَروازٕ۔ اَژنٕچ جاے۔

بَرس:- دَروازس۔

بَرن اٚ:- ۱۔ لوکُٹ تہٕ لوٚت دَروازٕ۔ ۲۔ ڈیڈی۔ آنگنس نیٚبرِیم بوٚڈ دَروازٕ۔

بَر ۲:- دروازٕ کٕنی۔

بَراژُن:- بَر کٕنی قد راژُن۔ دروازٕ کٕنی قد راژُن۔ اَژُن۔

بَر نیرُن:- بَر کٕنی نیٚبر نیرُن۔ گرٕ نیٚبر نیرُن۔

بَرُک:- دَروازُک۔

بَر پوٚٹ:- دَروازٕ پوٚٹ۔

بَر پیٹھک ہوٚن:- یُس نہٕ کانٛہہ قدرٕ آسہٕ۔ بےٚ عزتھ۔

بَرتل ہوٗنی، بَر پیٹھ ہوٗنی:- ۱۔ یُس نہٕ گرس منٛز اَژِتھ یا گرُک اَسِتھ کانٛہہ قدرٕ آسہٕ۔ یُس ہوٗنی سُنٛد

یوت یَزتھ تہٕ کرِنہٕ آسہِ نہٕ یوان (گرس منز) ۔ یُسُند گرس منز آسُن ۔ یانہٕ آسُن برابرٕ ے آسہِ ۔

۲۔ پھاٹہٕ وَن وادلاگہٕ وِنی زَنانہٕ ۔

بَر دِتھ اُچھ توورِ نہٕ :- اَندرٕ پٮ۪ٹھ نیبرٕ مٮ۪ن روب ہاوُن ۔ ژوٗرِ روٗ زِتھ لوٗکھ کھوٗژ ناوِنی ۔

بَر دِتھ (کھر) نژان :- یہ چھےٚ اَکھ پزٕ بژہ یٮ۪میُک مَطلَب گژھہٕ چھُ ۔ اَندرٕ کنہٕ ہتھےٚ بَستہٕ کھرٕ کہٕ ناوِنی ۔

بَردیُن :- دَرواز بَند کرُن ۔ دَرواز نہٕ یلہٕ یاوو تھوٗن ۔

بَر ژرَن :- دَرواز چ کھرٕ پھ ۔ دَرواز چ ژرَن ۔

بَر نیاس :- درواز کہِ چوکھاٹھ ہیٮ۪رم گر ۔

بَر ہنگ :- برخاسک کانٔہہ اکھ اَند ۔

بَر ہاکھ :- دَرواز سأر ۔

بَر ژرنہِ نَس گژھنی :- ۱۔ دَرواز چہِ کھرٕ یپہٕ منز نس بَند گژھنی ۔ ۲۔ نوزُک جایہ ہینہٕ یُن ۔

بَر ۲ :- [ن ۔ مؤل : بَر < س : بھر]۔ یوتا ۔ بَرابَر ۔ مِ : سیر بر، روپے بَر بیترٕ ۔ (یہ چھُ اَکھ پوٗت لوٗگ) اَٹھ سَتھ پاٹھی وَننہٕ وِزِ استیمال سپدان ۔

بَر ۳ :- [< ف : پہلوی : اَپَر ۔ ژند : اُپَر = س : اُپَر] پٮ۪ٹھ ۔

بَرَن ۲ :- [م ۔ مؤل : بَرَن < س : بھَرنی]۔ اکہِ نچھتر یُک ناو ۔

بَرابَر ا، بَروبَر :- [مؤل : برابَر < ف : بَر + آ + بَر]۔ ا ۔ پوٗرٕ ۔ نہ کم تہٕ نہٕ زیادٕ ۔ سوٗمب ۔ سوٗم ۔

ہِوی ۔ ہیُوٗے ۔ ہِوی دَرجکی ۔ ۲۔ ٹیپاٹیپ ۔ ہیوٗرتام، ڈٔندرِتام ۔ بٔرتھ ۔

بَراتھ ا :- [م ۔ مؤل : برات < ع : بَرآءۃ]۔ ا ۔ سُہ کاکُد یتھ منز کینہہ ہنگ دِنُک یقرار آسہِ ۔ ۲۔ ہونڈ ۔ ۳۔ شَبِ براتھ لفظک ژھوٚٹ ۔ شَبِ بَراتھ ۔

بَراتھ آسنی :- کُنہِ چیزس آمژ آسنی ۔ کُنہِ چیزس شاہمتھ آسنی ۔

بَراتھ دِنی :- ا ۔ تحریر دیُن ۔ ہونڈ دِنی ۔ دارَن وُٹھر دیُن ۔ ۲۔ روٗزی دیُن ۔

براتھ ژٔٹنی :- ریزق ژٔٹُن ۔ آبہٕ دانہٕ ژٔٹنی ۔

بَرآژ دیُن :- اَکِس بَدَل بیا کھ چھپہٕ دیُن پٔنُن پانٕ بچاوِتھ بیا کھ بلا یہ دیُن ۔

بَرآژ لگن :- قوربان کٔتھ بٔنُن ۔ بیٚیہ ہِنٕد بَدلہٕ بلا یہ دیُن ۔

بَراتھ ۲ :- [م ۔ مؤل : بَرات < س : وَریاترایا وژات]۔ یٮ۪نہٕ وول ۔ بَرآتی ۔ یٮ۪نہٕ والکی ستی وٲلی ۔

بَرادَر :- [ن ا مؤل : بَرادَر < ف : بَرادَر < ژند : براتر = س : بھرٕ اترٕ]۔ بوے ۔

بَراۓ دَری ا :- [م ۔ مؤل : بَراۓ دَری < ف : بَرادَری]۔ ا ۔ بأے بَندتھ ۔ سَہرٕ ار ۔ اِتفاق ۔ ۲۔ فرقہٕ ۔ جماتھ ۔

بَراےٚ :- [< ف : بَراے]۔ مو کھہٕ ۔ خأطرٕ ۔ سَبَبہٕ ۔

بَراے خوٗدا :- [< ف : بَراے خُدا]۔ خوٗداےٚ ہِنٕدِ

خاطرِ ۔ (ورگہِ) مُفت ۔ تِتھے ۔

بَرأ ژدَر :۔ [ن ۔ مؤل : بَرأ ژدَر < ع : بَرآءۃ : ف : دَر] یُس ہَلُر پہترُن پیہِ ۔

بَرأے :۔ [مؤل : برائے < س : بھَر] ۔ ا ۔ کنہِ ہیُرِ بیترِ یِیمہِ سِتیٚ کھوڈ بیترِ پُروان چھِ ۲ ۔ (کھوڈ بیترِ) پُروُن ۔ ۳ ۔ (کانْہہ کھوڈ بیترِ) پُروَنچ مۆزوٗرۍ ۔

بَرِ۲ :۔ [ن ۔ مؤل : بَر] ۔ لوو کُٹھ ۔ لوکُٹ کُٹھ ۔

بَرِ۳ :۔ ہُرِتھ پیٛومُت ۔ ژمٹھیومُت ۔ ززِریومُت (پوش بیترِ) ۔ بُتھِ ووتھمُت ۔ رَنگہِ رِپہ ڈۆلمُت ۔ یاوَنہِ گومُت (اِنسان بیترِ) ۔

بَرِ کرُن :۔ ہُرِتھ پاوُن ۔ ززِراوُن ۔ ززرژانُن (پوشس بیترِ) ۔ رَنگہِ رِپہ ڈالُن ۔ ہۆکھراوُن (انسان بیترِ) ۔

بَرِ گژھُن :۔ ہُرِتھ پیٛوُن ۔ ہۆکھِتھ پیٛوُن ۔ ژمٹھُن (پوش بیترِ) ۔ بُتھِ وَسُن ۔ یاوُن راوُن ۔ رَنگہِ رِپہ ڈُلُن (انسان بیترِ) ۔

بَرفی :۔ [م ۔ مؤل : بَرفی < ف : بَرفی] ۔ اَکہِ قسمُچ مِٹھاے یوسہٕ کھۄس بَنان چھےٚ ۔

بَرتھ :۔ کٔشیرِ ہِندِ اَکہِ بالُک ناو یُس بٔری ننگرِ پیٹھ گنگہِ بَل گژھوٚن یوان چھُ ۔

بَرُن ۱ :۔ [< س : بھَرنہ] ۔ ا ۔ کانْہہ خٲلی چیز بیترِ کُنہِ سِتیٚ پوٗرِ کرُن ۔ کُنہِ منز کینْہہ بٔرِتھ تھوُن ۔ ۲ ۔ ادا کرُن (جُرمانہِ بیترِ) ۔ ۲ ۔ وَقتھ کڈُن ۔

م : دِژہ بَرُن ۔

بَرِ بَر :۔ تالہِ تام ژہلُن ، تالہِ تام بَرُن ۔

بَرِ بَرِ :۔ تالہِ تام بٔرِتھ ۔ پوٗرِ بٔرِتھ ۔ ہیوٚرتام ژلیتھ ۔

بَرِناوُن :۔ کُنہِ خٲلی چیزس منز کینْہہ تھاوُن ناوُن ۔ خٲلی بانہِ پُر کرناوُن ۔

بَرِ وَنی :۔ کانْہہ چیز بَرِناوَنچ مۆزوٗرۍ ۔ (م : ٹھیلَن منز دانہِ بیترِ) ۔ سہٕ رَبہٕ دۆ گُل یَتھ شُری منزس اَکہِ طرفہِ زوٗد گٔرِتھ چھِ ٹاس کڈان ۔

بَرِ وَنی ٹاس :۔ رَبہِ دۆ گُلُک ٹاس یَتھ شُربو منزس آسہٕ اَکہِ طرفہِ زوٗد کۆرمُت ۔ اَکھ شُری کھیل ۔

بَرِوُن :۔ یُس بران آسہِ ۔

بَرنہِ یُن :۔ پوٗرِ سپدُن (کھوڈ بیترِ) ۔ بٔرِتھ یُن (بانہِ بیترِ) ۔

بُرُن ۲ :۔ اُدراوُن ۔ اوُدرداغ کرُن ۔ داغ دیُن ۔ مائلہِ کرُن ۔

بُرناوُن :۔ اُدرِ چیزُک داغ کرناوُن ۔ اُدراوناوُن ۔

بُرنہِ یُن :۔ اُدرُن ۔ کُنہِ اُدرِ چیزُک داغ لگُن ۔ کرِشناونہِ یُن ۔

بُرُن ۳ :۔ کانْسہِ ہُند دوٗرِ ربہیوٚن ۔ کانْسہِ ہِندِ نہٕ آسُن ہیوٚن ۔ کانْسہِ ہِندِ دادِ ہوکھُن ۔ گُل نیرِنی ۔ کزیشُن ۔

بُرناوُن :۔ کانْسہِ ہِندِ دادِ پریشان کرناوُن ۔ کانْہہ ہوٚ ناوُن ۔ م : بُشُر گژھنہِ ماجہِ ہِندِ دادِ بُرناوُن ۔

بَرنہٕ آمُت :- یُس کل آسہِ دژاہرٕ۔ کأنسہِ ہنٛدِ دادِ وَدنس کھوٚتمُت۔

بَرٕ وُن :- سُہ یُس کُنہِ ٹاٹھِ چیز بیترِ نِشہِ دوٗر آسنہٕ بِکنی ہوکھان آسہِ۔ یُس کأنسہِ ہُنٛد دوٗر بر ہوان آسہِ۔ یُس کأنسہِ ہُنٛدنہٕ آسُن ہیٚیہٕ۔

بَرباد، بُرباد، بوٚرباد :- [مؤل: برباد <ف: برباد]۔ وأران، تباہ۔ یتھ یا یُس ناش آسہِ گومُت۔ شُنٛز یالد۔

بَربُز، بَربَج :- [ن۔مؤل: بَربُز <س: بھر اشٹر+بھر جکہ۔م: بھڑ بھونجا]۔ یُس پھَل پھوٚل تہٕ دانہِ بیترِ توٗنک کار آسہِ کران۔ یُس لایہٕ آسہِ کران۔

بَربُزی بارٕ :- بَربُزی سنٛز ژول یتھ مَنز سکھ تژراُوِتھ چھُ سُہ چیز توان۔

بَربُزی بارے :- بَربُزی سنٛز زَنانہٕ۔ سوزنانہٕ یوسہٕ بَربُزی کأم کران آسہِ۔

بَربُزی گاسہِ کرُن :- [یہٕ کینژھا اُکہِ سے جایہٕ شوٗبدار پأٹھی تھوٗن گوٚژھ تہٕ اورے یور بےٚ ؤطرٕ پأٹھی چھکرِتھ تھوٗن۔ کُنہِ ترتیبہٕ ورأے کینٛہہ واہراُوِتھ تھوٗن (یتھٕ کِنی بَربُزی وانس مَنز زالنک گاسہِ بیترِ چھکرِتھ آسان چھُ) چھلہٕ چھانٛگرِ کرُن۔م: کنگوٗ دِزِ ہے مستس چھے بَربُزی گاسہِ کوٚرمُت۔

بَربُزی وان :- سو جاے بیترِ یتھ لَبربُزپھَل پھوٚل

توٚنچ کأم کران آسہِ۔

بَربگہٕ :- ۱۔ بگہٕ کرنس تیار۔ پھٹنس تیار۔ ۲۔ وَدنس تیار۔ أشی ٹأری بُرتھ۔ ۳۔ مَس جوأنی منٛز۔ لولہٕ مَژ جوأنی منٛز۔

بَرپلہٕ اُنُن :- کینٛہہ کرنہٕ باپتھ کانٛہہ ٹلُن۔ کأنسہِ کینٛہہ کرنہٕ باپتھ کانٛہہ ٹلُن۔ کانٛہہ کینٛہہ کرنس پٹھ واتناوُن۔

بَرپوٚر :- [<س: بھر+پوٗرنہ]۔ ڈنٛدرِتام بُرتھ۔ پوٚرِ پوٚر۔ ٹپاٹیپ۔

بَرتھا :- [ن۔مؤل: بَرتھا <س: بھرتا] رٕوٗن۔ گروٗل۔ اوش۔

بَرتھائژھ :- ۱۔ یُس نہٕ رٕوٗن آسہِ۔ ۲۔ یوسہٕ رٕنی ترأومژ آسہِ۔

بَرجستہٕ :- [مؤل: بَرجستہٕ <ف: بَرجستہ]۔ ۱۔ مُکمل تہٕ یسلہٕ (پھلے)۔ ۲۔ شُستہٕ، بَرمحل تہٕ مکمل (شار)۔

بَرحق :- [<ف: بَر+ع: حق]۔ ۱۔ پوٚز۔ بجا ٹھیکھ۔ پُزی پأٹھی۔ بےشکھ۔ ۲۔ یہٕ نہٕ ٹألتھ ہیکی زٕ۔ یہٕ نہٕ پھرِتھ ہیکی زٕ۔ شُدنی۔

برخلاف :- [<ف: بَر+ع: خلاف]۔ برعکس۔ وُلٹہٕ۔ مُخألف۔ پھرِتھ گومُت۔

برخلأفی :- [م۔مؤل: برخلأفی <ف: بر+ع: خلاف] بُتھ لگُن۔ (پوٚت پوٚتایہ) مُخألفت کرٕنی۔

برخاست :- [<ف: برخاست]۔ موکلُن۔ وۄتھُن

(مجلسہِ ہُنٛد)۔موقوٗف۔

برخوردار:-[<ف:برخوردار]۔لسُن لایق۔یقبال مَنٛد۔ (یہِ چھُ نیچوِس یا کٔنِس اَہی پأٹھی وَنان)۔

بَردار:-[<ف:بردار]۔تُلَن وول۔یہِ چھُ اَکھ پوٚت لوٗگ۔مِ:گُنٛزٕ بَردار۔خَرچ بَردار۔

بَردار۔بَردارِ بَردارِ دِنٕی:-(بَردار لفظ چھُ صِرف أکِس دوٗن محاوَرن منٛز یوان)۔اَمِسی اَمِسی دِنٕی۔ وَزٕوی وَزٕوی دِنٕی

برداربَردار کڑُن:-ٹِپاس دِی دِی کڑُن۔بیزتی کٔرِتھ کڑُن۔لنٛجہٕ رٔٹِتھ کڑُن۔

برداش، برداشت:-[<ف:برداشت]۔ا۔ژٕبڑ۔ صبر۔۲۔ووزُم۔

برداش، برداشت تُلُن:-(سودا بیترِ) ووزُم تُلُن۔

برداش کرُن:-ژٕبڑ کرٕنی صَبر کرُن۔ژالُن۔

برسأتی:-[م۔موٗل:بَرسأتی < اَ:بَرساتی]۔اَکھ قِسمُک اوٚورکوٗٹھ یتھ نہٕ روٗد چھُ تران۔بارأنی۔

بَرش:-[م۔موٗل:بَرش]۔اَکھ ژُلہٕ دَوایس بادام رَس، اَلہٕ، کونٛگ تہٕ نافہٕ بیترِ۔رَلأوِتھ بناونہٕ چھُ یوان۔

بَرطبع گژھُن:-ناگوار گژھُن تِتھے ہیوٚہ گژھُن۔

بَرطرف:-[<ف:بَر+ع:طَرف]۔نوکری منٛزٕ کوٗڈمُت یا کڈِتھ ژھُنمُت۔نوکری نِشہٕ اَلگ۔ موقوٗف۔

بَرطرفی:-موقوٗفی۔

بَرطانیہ:-[ن۔موٗل: برطانیہ <لاطینی: بِرٹینیا (Britannia)]۔یوٗرپکہٕ اَکہِ مُلکُک ناو۔ انگلستان۔

بَرعکس:-[<ف:بر+ع:عکس] خلاف۔وُلٹہٕ۔

برقرار:-[<ف:برقرار <ف:بَر+ع:قرار] پننہِ جایہ پیٹھ دوٗر۔یہِ نہٕ بَدلہٕ۔مستقِل۔گٔنڈِتھ۔

برکتِ باطِن:-غٔبی بَرکتھ۔خودأے برکتھ۔ہنٛگہٕ تہٕ مٔنٛگہٕ برکتھ۔گوڈنیُک دَرگنٛزراونہٕ وِزِ وَنان۔

بَرکتھ:-[م۔موٗل: برکت <ف:بَرکت <ع:برکۃ] ا۔ہُربر۔۲۔کینٛہہ لوٗکھ چھِ کانٛہہ رَقم گنٛزرَنہٕ وِزِ یہِ گوڈنیتھ،اَکہِ بَدَل تہٕ وَنان۔

بَرکرِ:-[موٗل:بَرکر <ہ:بَر <س: <دوار+ کٹھ]۔ بَرچہ پیٹھِمہِ کرِ (اَلوٚنٛد گژھن)۔(وَرگہٕ) ترٕٛودِ۔پھٕہِہ۔

بَرکرِ دیُن:-ترٕٛودِ ژھٕنُن۔بلایہِ بُتھ سوزُن۔ موٗتَس بُتھِ دیُن۔تپالہِ دیُن۔

بَرکرِ لگُن:-ترٕٛودِ لگُن۔بلاین بُتھِ لگُن۔

بَرکرِ لاگُن:-بَرکرِ دیُن۔ترٕٛودِ ژھٕنُن۔تپالہِ بُتھِ دیُن۔

بَرگ، بٔرگ:-[ن۔موٗل:بَرگ <ف:بَرگ] ا۔پنہٕ وٕتھرٕ۔۲۔رَژھا۔أکِس وٕتھرس سوٚنب۔ مِ:ہاکہٕ بٔرگ۔

بَرگِ پیوٚنٛد:-پیوٚنٛدُک گَب (گریرسن)

بَرگِ سَنا:-[ن۔موٗل:برگِ سَنا <ف:بَرگ+ع:

سَنیٖ]۔ اکھ قسمُک پَن یُس جولابَس چھُ لگان۔

بَرگ ۲: -[م۔مؤل: بَرگ <س: بھَرگہ]۔ ۱۔ چمکھ۔ پرٔزلُن۔ ۲۔ شوٗجی سُند اکھ ناو۔

بَرگہِ شِکھا: -شِوٕ سِندِ ناوٕ اکھ بالہٕ تھنٛگیٖک ناو۔

بَرگشتہٕ: - [<ف: بَرگشتہ]۔ پھیرِتھ گومُت۔ بُتھ پھُیر۔ سَرکش۔

بَرگالی: -[ن۔مؤل: بَرگال]۔ مُدوٕ ستی یا چھوکوٕ ستی ؤتھی متی دہل۔

بَرگالی ٹُلنی: -مُسلہٕ تُلُن۔ دہل تُلُن۔

بَرگالی ووٕھنی: -ژمہٕ کُنڈی پھٕٹنی۔ مُسلہٕ ووٕتھُن۔ مُدَروِیُن (بور سأری سأری)۔

برمحل: - [<ف: بَر+ع: مَحَل]۔ ۱۔ موقس پیٹھ۔ وقتس پیٹھ۔ اَنہٕ وقتس پیٹھ۔ ۲۔ مُنأسِب۔ ٹھیکھ۔ بَرجستہٕ۔ یتھ پَزِ تیتھ۔ یتھ شوٗبہٕ تیتھ۔

بَرمَنٛدنٕہن: - [ن۔مؤل: برمنٛدہن <ف+ بر+س: مَدھیا]۔ دُپہر۔ منٛز دوٕہ۔

بَرمَنٛدنٕہن۔ برمَنٛدِنٕہنس: - دُپہرس۔ منٛز دوٕہس۔

بَرمَنٛدِنٕہن باگی، بَرمَنٛدِنٕہنس باگی: - لگ بگ دُپہرن۔ یہوے اوٚڈ دوٕہ گژھتھ۔

بَرمَنٛدِنیُک: - دُپہرُک۔ منٛز دُہُک۔

بَرمہٕ: -[ن۔مؤل: بَرم <س: بھرٛم]۔ زوٚد کرنک اکھ اوزار (یہ چھُ بُتھِ پیچدار آسان)۔

بَرمہٕ تارُن: - کُنہِ چیزس برمہٕ ستی گوٚد کرُن۔

بَرمہٕ تَج: - بَرمُک برٛونٛٹھِم حصہٕ یُس تیز تہٕ پیچدار آسان چھُ۔

بَرمہٕ ترٛوٚپ: - جورٕ ونہٕ باپتھ برمہٕ ستی اکھ زیادٕ چیزن ژٕدی کرِتھ۔ تار یا ستل تارِنی۔ آرِ بیترِ ستی سوٚٹیب یوسہٕ اکھ زیادٕ چیزن یکہٕ وٹہٕ کرِتھ دِنہٕ چھےٚ یوان۔

بَرمہٕ تروپُل: - یہ کینٛژھاہ برمہٕ ستی ژٕدی بیترِ کرِتھ سُونہٕ یا جورٕ ونہٕ آسہٕ آمُت۔

بَرمہٕ کرُن: - بَرمہٕ ستی زوٚد کرُن۔

بَرنہِ گوٚر: -[ن۔مؤل: بَرنہِ گر <ک: بَرَن <س: دوٗار+ گھٹکہٕ]۔ یُس پوٚٹ دونہٕ نس کیُت پینٛز وٹان چھُ۔

بَرہَم: - [مؤل: بَرہَم <ف: بَرہَم]۔ خراب۔ تباہ۔ وأران۔ کُنہِ لایق نہٕ روٗدمُت۔

بَرہَم دَرہَم، دَرہَم بَرہَم: - بَرہَم۔

بَرہمی: -[مؤل: بَرہمی <بَرہمی]۔ خرأبی۔ تبأہی۔ وارأنی۔

بَرہمی گژھنی: -خرأبی گژھنی۔ تبأہی تہٕ وأرأنی بیترِ گژھنی۔ پھٔش یُن۔

بڑزا ۱: -[م۔مؤل: بڑز <س: بھرٛج] اکھ توٚملہٕ ذاتھ۔

بڑزِ بتہٕ: -بڑزتوٚملُک بتہٕ۔

بڑز ۲: - [م۔مؤل: بڑز <س: بھرٛج]۔ چمکُن۔ پرٔزلُن۔ گاش تیزُن۔

بڑزُن: -[<س: بھرٛاجنٛ]۔ نپہٕ نپہٕ کروٗن آمُن۔

پرٛزلُن۔ چمکُن (پلون ہُنٛد)۔ گاش نیرُن
(ژانگجہ سوئے بیتر) نُورآسُن (بتھِس)۔
برٛ زَتھ:- چمکھ۔ناپہ نیار۔نرتہ پرٛیز (بُتھیُک)۔
برٛزٕوُن:- چمکدار۔ چمکہٕ وُن۔ نپہ نپہ کرُن۔
زوتہٕ وُن۔شولہٕ وُن۔
برٛستہٕ، بریستہٕ:- [م۔مؤل: برٛست] میتھِ بیول۔
برٛسوار (برٛہسوار):- [م۔مؤل: برٛسوار <س:
برٛہسپتہ وار]۔بودوار پتہٕ یُس دۄہ یوان چھُ۔
ہفتُک ژوٗریم دۄہ۔
برٛش، برٛش برٛش:- [<ژاپنہٕ چہ آوازِ پیٹھ یا <س:
برٛکش]۔ چاپھ چاپھ کران کھیۄن۔ نیم نیم کران
کھیۄن۔ کھےٚ تہٕ کھےٚ۔
برٛشُن:- چاپھ چاپھ کران کھیۄن۔ بۄچھِ سٕندی پاٹھی
کھیۄن۔
برٛشمت:- ژۄپمت۔ ژاٹِتھ ترٛوومُت، برٛوٗ کمُت۔
یُس سَخ بوٗاری آسہِ پیمرٛ۔ یُس سَخ رَدبدوَننہٕ
آسہِ آمت۔ برٛوٗ کمُت۔
برٛشُب:- [ن۔مؤل: برٛشب <س: درٛشبھ]۔
ا۔ داند۔ (ورگہٕ) موٗٹہٕ درٛوٗٹ اِنسان۔
برٛگُن:- [مؤل: برٛک <س: درٛکنہ]۔ وُچھو "برٛکھ"
لفظس تل۔
برٛکھ:- [ن۔مؤل: برٛک <س: درٛکنہ]۔دَب۔ ژُنٛڈ۔
سَخ دَباو۔ تیُتھ بارزور یا دباو بیتر ییمیُک ژالُن

سَہَل آسہِ نہٕ۔ نہ برداش گژھوُن مُصیبتھ بیترِ۔
پوٗتس پتھ بیماری بیترِ۔
برٛکہٕ دژاو:- ییمہٕ سبٹھاہ۔ برٛکھ کھیمتی آسَن۔ یُس
سبٹھاہ برٛکھ لگیمتی آسَن۔ ییمہٕ دَب کھیتھ سبٹھاہ
تجربہ حاصل آسہِ کوٗرمُت۔
برٛکہٕ زَد:- یُس یا یتھ کانہہ برٛکھ آسہِ لوٗ گمُت۔ یُس
لوکچارس بیمارِ آسَن پیمرٛ۔ یُس غائیلہٕ آسَن آمتی۔
برٛکہٕ کڈُن:- سَخ میحنتھ مشقتھ کرنہٕ وِتھ کانہہ
ہیچھناوُن۔ خط کڈی کڈی اَتھ اَنُن۔
برٛکہٕ لَد:- برٛکوٗ ژٹِتھ ترٛوومُت۔ یُس بیمارِ ہنٛز
ژُنٛڈ آسہِ آمرٛ۔
برٛکہٕ نیرُن:- مُصیبتہٕ نیرُن۔ تکلیفن لتھ دِتھ سنٛبالُن۔
قابل بَنُن۔ خطِ نیرتھ اَتھہِ یُن۔ پننہٕ کامہِ منٛز
ماہر بَنُن۔
برٛکہٕ وُن۔ برٛگُن:- ا۔ دوگہٕ وُن۔ ژیٹُن۔
دَگُن۔ خاص کٔرِتھ موہلہِ بیترِ ستی دانہِ مُنُن۔
اَردابہٕ کرُن یا دَنٛد وستی کُنہِ چیزَس چوٗر کرُن۔
کُنہِ لایق نہٕ تھوُن۔ دِوتھ بیترِ وألتھ کانہہ
پریشان کرُن۔
برٛکنہٕ یُن:- ژیٹنہٕ یُن۔ دَگنہٕ یُن۔ مُننہٕ یُن۔
ترٛکنہٕ یُن۔
برٛکرن:- کینہہ دَگنٛچ مُنہٕ نٛچ یا ژیٹہٕ نٛچ کام۔ دَبہٕ
تہ اُڈزاڈ کٔرِتھ کانہہ ژوٗ مراوُن۔

برٛکھ پیوٚن :- پوٚتُس پتھ بمارٕی پیٚنۍ۔ (لوکچارس مول موج مَرنہٕ کنۍ) بار پیوٚن۔

برٛکھ کھیوٚن :- دبَونہٕ یُن۔ سخ ٹاس لگُن۔ ژیٚٹۍ گژھنۍ۔ ژرٕٹ گژھنۍ۔

برٛکھ لگُن :- برٛکھ کھیوٚن۔ سخ مُصیبتس منٛز گیر گژھن۔ زیچھ بمارِ پتہٕ اَڈی جہِ کرٕنۍ موژُن۔ ژٕوکنۍ اَڈلیوٚک گژھن۔

برٛگ :- [ن۔ مؤل: برٛگ < س: بگہَ] اَکس بڈس جاناوارٕ سُند ناو یَسنٛز تیر شانٛدٕ گنٛدٕ بن نَرمی باپتھ بران تہٕ گوٚنٛدِس لاگان چھِ۔

برٛگہٕ پوٚس :- سفید تہٕ نرم وٕتھر گرِتھ اَکھ خود رو رأٹھ ہُنٛد ناو، یہ چھُ اَکھ دوا۔

برٛگہٕ پھمب :- [برٛگہٕ سنٛز نرم نرم تہٕ زأوی جہِ زأوی جہ تیر۔

برٛگہٕ تیر :- برٛگہٕ سنٛز کیٛنہہ خاص تیر یمہٕ بادشاہ بیترِ گوٚنٛدِس لاگان چھِ۔

برٛگہٕ توٚنتھ چھے ہیٚج نتہٕ گُس تان چھُم سیوٚد :- یہ چھِ تیلہِ وَنان ییلہِ کُنہِ رَنگہٕ تہٕ سبز رآسنہٕ۔

برٛگ ٹلنۍ :- اَڈزاَڈ گرِتھ ترٕ گنٛڈی ٹلنۍ۔ دبارٕ گرِتھ ترٕ پھاٹناونۍ۔

برٛگ وٕتھنۍ :- سخ اَڈزاَڈ گژھنۍ۔ ترٕ گنٛڈی پھٹنۍ۔ ترٕ ستی تھ تھ وٕتھنۍ۔

برٛگہٕ زیر :- اَکھ جنگلی بوٗٹۍ۔

برٛم :- [ن۔ مؤل: برٛم < س: بھرم]۔ ا۔ گیوٗر۔ چکر۔ بروٚنتھ۔ بُل۔ یہ نہٕ آسہٕ تہٕ باسُن۔ م: برٛم گو کنٛسں ژیلہِ پیٚو کھتنے (پرمانٛد)۔

برٛمُن ا :- [مؤل برٛم < س: بھرم]۔ ا۔ دوکھ کھیوٚن۔ بُل گژھن۔ غلطی پیٹھ آسُن۔ غلطی گژھنۍ۔

برٛم برٛم چوک :- برم راچوک۔ وُچھو "برٛم راچوک" تہٕ۔

برٛم تم :- دوکھ بأزی۔ دغابأزی۔ ژھلرُن۔

برٛم دِنہٕ وول :- دوکھ بیترِ دِنہٕ وول۔ ژھلرن وول۔

برٛم دِین :- ژھلرُن۔ کُنہِ بروٚنتھ کرناوُن۔ دوکھ دِیُن۔ تنبلاوِتھ کیٛنہہ غلط کرناوُن۔

برٛم راچوک :- سُہ جن یُس وأران جایَن منٛز باسان چھُ تہٕ یَس وُچھِتھ وَتھ چھے ڈلان۔ برٛم برٛم چوک۔

برٛم گژھُن :- بروٚنتھ گژھن۔ بُل گژھن۔ غلطی سپدٕنۍ۔ دوکھ کھیوٚن۔

برٛم لگُن :- برٛم گژھن۔ دوکھ لگُن۔ بُل گژھن۔ ژھلرنہٕ یُن۔

برٛم یُن :- چکریُن۔ گیوٗریُن۔

برٛمرُن :- (کانٛسہ) وَتہٕ ڈالُن۔ تیأرٕ پکہٕ ناوُن۔ یَیأرٕ نہٕ پزٕ۔ غلط وَتھ ہاوٕنۍ۔ (کانٛسہ) غلطی کرناوُن۔ (کانٛسہ) دوکھ دِیُن۔

برٛمنیُن :- ژھلراوُن۔ دوکھس منٛز اَنُن۔

برٛمُن ۲ :- [ن۔ مؤل برٛم < س: بھرٛمنہ]۔ تنبلُن۔

بڑٕن:- [ن۔ مؤل: بڑٕن]۔ اَکہ کُلئیک ناو۔ اَکھ کُلۍ ذاتھ۔

بڑٕنہٕ پڑاہ:- بڑٕنہِ کُلۍ ٹلۍ پکنہٕ ستۍ گومُت سایہِ یا ژھاے۔ تصرُف یہِ چھا اَکھ۔ وَہم۔

بڑٕنہٕ دیل:- بڑٕنہٕ کُلئیک دیل۔ یہِ چھُ کینژن لاگہِ دار بیمار بن۔ دوا لگان۔

بڑٕنہٕ دیوٗل:- بڑٕنہٕ مؤربن ہُند دیوٗل۔ اَتھ چھِ رَزٕ بناوان۔

بڑٕنہٕ زِین:- بڑٕنہٕ کُلچ لۄکر۔

بڑٕنہٕ سوٗر:- دَدمَتہ بڑٕنگ سوٗر (اَتھ چھِ سَز بناوان)۔

بڑٕنہٕ موٗنڈ (ہیٚوٗہ):- ویوٗٹھ تہٕ دڑوٗٹ عَقلہِ روٗستُے اِنسان۔

بڑٕنیو:- بڑٕنہٕ لۄکرِ ہُند بنومُت۔

بڑٕنی بڑٕنی:- [آوازِ پیٚٹھ یاس: بھڑٕن]۔ دَبہٕ رارَے۔ ٹاسہٕ رارَے۔ سو آواز یوسہٕ کانہہ گوٚب تہٕ بوٚرُت چیز بیترِ اور یور ڈُلوٗنہٕ یا پکہٕ ناونہٕ نیران چھےٚ۔ سو آواز یوسہٕ کُنہِ بانٛس ٹاس ٹاس بیترِ دِنہٕ نیران چھےٚ۔

بڑٕنگ ا:- [ن۔ مؤل: بڑٕنگ]۔ کُبہٕ۔

بڑٕنگ ٹلُن:- (لِ۔م) کلس پیٚٹھ کُبہٕ ٹلُن (قَسمہٕ باپتھ)۔ قَسمہٕ قسم کرٕنۍ۔

بڑٕنگ ۲:- کشیرِ ہنٛز اَکہِ جایہِ ہُند ناو۔

بڑٕنگی:- بڑٕنگ علاقس منٛز اَکھ کول۔

بڑٕہس پتھ:- [ن۔ مؤل: بڑٕہس پَت <س: بڑٕہس پَتہ]۔ اَکھ گرٕہُد۔ اَکھ تارُک۔

بڑٕہس کتھ:- [م۔ مؤل: بڑٕہَس کتھ <س: بڑٕہَت کتھا]۔ ا۔ اَپہٕ بھڑٕ ستۍ مَرُن۔ ہَنگہٕ تہٕ مَنگہٕ مَرُن۔ ہَنگہٕ تہٕ منگچ بَلاے بیترِ۔ ۲۔ گُناڑٕ سٕنٛز بڑٕہَت کتھا۔

بڑٕہَسنَل:- [ن۔ مؤل: بڑٕہَسنَل <س: بڑٕہَت نَلَہ/ بڑٕہت نڈ]۔ لانگہٕ۔ زَنگہٕ زیوٗٹھ تہٕ بےٚ ڈول اِنسان۔

بڑٕہَم:- [ن۔ مؤل: بڑٕہم <س: بڑٕہمہ] بڑٕہما۔ ذاتِ کُل۔ قادرِ مُطلق۔

بڑٕہمہٕ باو:- ا۔ بڑٕہمس ستۍ کُن گڑھنٛچ حالتھ۔ بڑٕہمہٕ سٕنٛز گتھ۔ ۲۔ شودِ بڑٕہمنہٕ سُند ہیٚوٗہ ووِہار۔

بڑٕہمہٕ رَندر:- بڑٕہما نڈ۔ کلچہٕ تالہِ ہنٛز سو جاے یُیمہِ دَپان چھِ زِمَرنہٕ وِزِ چھِ پڑان نیران۔

بڑٕہمہٕ راکھسی۔ بڑٕہمہٕ راکھسگی:- بڑٕہمہٕ راکھسہٕ سٕنٛز حالتھ۔ سُہ بڑٕہمن یُس راکھسہٕ سٕندۍ ہوۍ کرتوتھ کرِ۔

بڑٕہمہٕ راکھیُس:- اَکھ خطرناک راکھس ذاتھ۔

بڑٕہمہٕ رِپھ:- دَیہٕ سُند رِپھ۔ دَیہٕ سٕنٛز شکل۔

بڑٕہمہٕ ریوٗش:- بڑٕہمن ذاژ ہُند اَکھ مہاریوٗش۔

بڑٕہمہٕ زٕنم:- بڑٕہمن رِپہٕ زٕنمس یُن۔ بڑٕہمنس نِش زٕنم ہیوٗن۔ بڑٕہمن گرُک۔

بڑٕہمہٕ زٕنم:- بڑٕہمن رِپہٕ زٕنمس یُن۔ بڑٕہمنس نِش

زَتم ہیٚوٗن۔ بڑہمَن گرٕک۔

بڑ ہمہِ زان:- بڑ ہمہِ گیان۔ دَیہ سٟنٛز زان۔

بڑ ہمہِ ژاری:- یُس علم حاصل کرنہٕ خاطرٕ نیترٕ روٗستے آسہِ، خاص کرِتھ روٗحانی زان۔

بڑ ہمہِ سَر:- گنگہ بَل وَتہِ اَکہ سرُک ناو (کُنہِ کُنہِ چھ بڑہمہِ سَر، بڑہمہِ رَنٛدَر۔ بدلہٕ تہٕ استیمال کران)۔

بڑ ہمہِ گنڈ:- یوٗنہِ چُن تڑن لَرن زھنمت گنڈ۔ بڑہمہِ لوٗکھ۔ سورٕگ۔

بڑ ہمہِ بہوٗرتہٕ:- گاش پھولنہٕ بروٗنٛہہ اَکھ خاص گر۔ مُسلمان چھِ اَتھ موقس "غزل" وَنان۔

بڑ ہمہِ نِشٹھ:- بگوانہٕ سٟندِس دیانَس منٛز لیٖن گومُت۔

بڑ ہمھہِ ہَتیا:- بڑہمُن مارُن۔ بڑہمنہٕ سُنٛد قتل یا یتھے کانٛہہ بوٚڈ کوکار۔

بڑ ہمہِ ہتیٲری گی:- تِسُنٛد طور طریقہٕ یُس بڑہمنن ماران آسہِ یا آسہِ یتھی بُڈی بُڈی کوکار کران۔

بڑ ہمہِ ہتی یور:- یمیٚ بڑہمُن آسہِ مورمُت۔ بوٚڈ بارٕ قاتل۔ بوٚڈ بارٕ قوٚصوٗروار۔ مہاپاپی۔ بد ذاتھ۔

بڑ ہمن:- [موٗل: بڑہمن > س: بڑ ہمنہَ]۔ ہیٚنٛدٕ ہن ہٕنٛزٕ و ژور وَذاژ منٛزٕ اَکھ ذاتھ۔ وُچھو "بڑہمُن" تہٕ۔

بڑ ہمَن زَنم، بڑہمَن زَرٕم، بڑ ہمنہٕ زَنم:- بڑہمن گرِ زَنمَس یُن، بڑہمَن گرِ زیوٗن۔ بڑ ہمنہٕ سُنٛد داش نداش یُس تَس بڑہمنگی کرنہٕ باپتھ ضوٚروٗرتھ آسہِ۔

بڑہمن کرٕنی:- کُنہِ بُڈِس دوہَس پٮ۪ٹھ کیٛنٛہہ بڑہمن اَن کرنہٕ خاطرٕ گراٮ۪نٛز۔ بڑہمَن بُلاوٕنی۔

بڑ ہمُن:- ۱۔ بڑہمَن ذاژ ہُنٛد۔ ہیٚنٛدٕ ہن ہٕنٛزٕ تھزٕ ذاژ ہُنٛد۔ ۲۔ بڑ ہمنازٕ کرن وول۔ مِ: بڑہمنی بڑہمناز۔ بڑہمنہٕ سُنٛد کار۔ بڑہمنگی۔

بڑ ہما:- [ن۔ موٗل: بڑ ہما > س: بڑ ہما]۔ خالق۔ بگوانہٕ سُنٛد اَکھ ناو (ہیٚنٛدٕ ہن ہٕنٛدی کِنی چھِ بگوانَس تڑےٚ رٕپھ۔ ۱۔ بڑ ہما یا خالق۔ ۲۔ وِشنو یا رحمان۔ ۳۔ شِو یا جبار یا نے ساری نٕے اَخر گالَن وول)۔

بڑ ہمانڈ:- [اُن۔ موٗل: بڑ ہمانڈ > س: بڑ ہمانڈ]۔ ۱۔ کایناتھ۔ ۲۔ بڑہمہِ رَنٛدَر۔ تالہِ ہُنٛد ژھِر۔

بڑ ہمی خط:- ہندوستانَس منٛز اَکھ رَسمِ خطُک ناو یتھ منٛز اشوک راژہٕ سٟندی کُتبہ لیکھتھ چھِ۔

بڑ ے:- [م۔ موٗل: بڑ ے] کھبنہٕ چیزَن ہٕنٛز تژھ اُڈرَن تہٕ مِلہٕ مِش یُتھ مَن پھیرٕ۔

بڑ ے اٮ۪نٛز:- بےٚ وٕطیرٕ پاٹھی کُنہِ چیزَس مانڈ دِنی۔

بڑ ے تٮ۪نٛز:- وُچاپہٕ پاٹھی مِلوتھ، مانڈ دِتھ بڑِس گژھنی (خاص کرِتھ کھبنہٕ باوَس)۔

بڑاد:- [م۔ موٗل: بڑاد]۔ ماند۔ ناکارٕ ہال۔

بڑاوٗن:- زٕ رَولدُن۔ ناکارٕ ہال گژھنی۔ نکھس کھسُن۔ اَگادِ گژھن۔

بڑار، بڑیر:- [م۔ موٗل: بڑار، بڑیر]۔ ۱۔ بڑنہٕ گلٮ۪یک

اَکھ قسم ۔ ۲۔ اَکھ لوکٹ گجہٕ ہَن ۔

بڑادُن :- [ن ۔ مؤل: بڑار] پھیرُن ۔ پلٹُن ۔ (کھنہٕ چیز بیتر)۔

بڑارے :- سڑیمہٕ ستی یا دمہٕ ستی لادِ لکنُک مُشک ووتھُن ۔

بڑارُن اُتُن :- کانہہ چیز بیتر کُنہ بنٛد جایہ تھٔوِتھ بگراوُن ۔ کُنہ چیزس بیتر بگرتھ مُشکِ ووتھُن ۔

بڑارُن کرُن :- کُنہ چیزس بیتر بگرتھ ستی تہٕ بد بوے یِنی ۔ ۲۔ پھیرنہٕ یا بگرنہٕ ستی کُنہ پھکھ ووتھُن ۔

برانٛتھ :- [م ۔ مؤل: برانت < س: بھرانتہٕ] آش ۔ وومید ۔ توقع ۔

برانٛتھ ترٛاوِنی :- پڑھ سورِنی ، وومید ترٛاوِنی ۔

برانٛتھ تھوٚنی :- آش تھٔوِنی ۔ وومید تھٔوِنی ۔

برانٛتھ روزِنی :- آش روزِنی ۔ وومید روزِنی ۔

برأنٛژتھوٚن :- وومید دِنی ۔ تسلا دیُن ۔ سَتھ کرِنی ۔

برأنٛژ راوُن :- ناوومید آسُن ۔ نیراش آسُن ۔

برأنٛژ روزُن :- وومید ہیتھ آسُن ۔ آشاوان روزُن ۔

بڑانٛد :- [ن ۔ مؤل: برانٛد < ک: بَر + انٛد < س: دوار + انتہٕ / < ف: بَرآمدہ] ۔ لرِ ہٕندِس وُزس نیٚبر کُنہٕ اَژنہٕ نیرنہٕ خاطرٕ پأدٕ کٔرِتھ پینٛڈ ۔ (مکانس اَژِوُن) تھٔر ۔

بڑانٛدِ پوو :- لرِ انٛد راژِ نٔنگ اَکھ پوو ۔

بڑانٛدِ کٔنی :- (ل ۔ م) بڑانٛدِ چ کٔنی ۔ بڑانٛد چ سوٚنی پوسہٕ وُزس ستی آسہٕ (ورگہٕ پأٹھی) گرواجنی ۔

بڑانٛدِ کٔنی ڈٔر آسٕنی :- گرواجنی جگرٕ ڈٔرتہٕ وہتراون واجنی آسٕنی ۔

بڑانٛدِ کٔنی سیٚز آسٕنی :- زنانہٕ خولقہٕ کٔنی جان آسٕنی ۔ گرٕواجنی شریف آسٕنی ۔

بڑانٛدِ کھوٚت :- برانٛدس ستی لوکُٹ کُٹھ (یتھ منٛز رأچھ دَرروزان چھُ) ۔

برانٛدِ پھکش :- برانٛدِ لوٗن ڈوٗن ۔

بڑانٛڈ ۱ :- نیٚر تھ گومُت ۔ عقلہٕ روٚس بتہٕ ڈٕس ۔ بڑاد ۔

بڑانٛڈ ۲ :- [< ف: بَرآمدہ] ۔ بَرآمد ۔

بڑأرا ۱ :- [م ۔ مؤل: بڑار < س: برالی] ۔ بڑأری سٕنز ماد ۔

بڑأر ۲ :- [م ۔ مؤل: بڑار < بھٹارِکا / بھٹرتڑ] ۔ دیوی ، خاص کٔرِتھ یِسنٛدِس ناوس پیٹھ عام پأٹھی کانہہ جاے پویتر مانہٕ آسہٕ یوان ۔

بڑِتوبڑِتو :- اَمبُن ۔ چھوٚرِ چھوٚرِ کرُن (کُنہٕ چیز باپتھ)

بڑژھُن :- [ن ۔ مؤل: بڑژھن (شری سُنٛد)] ۔ بوچھہٕ ستی موَمہٕ دادِ ودُن ۔ ماجہٕ ہٕندِ دادِ ژھڑتہٕ ژھرٹ کرِنی ۔

بڑِژھناوُن :- کُنہٕ چیز باپتھ اَمبہٕ ناوُن ۔ وَدِناوُن ، چھوٚرِ چھوٚرِ کرناوُن ۔

بڑِژھوٚن ۱ :- موَمہٕ دادِ وَدِوُن شُر ۔

بڑِکھ :- [م ۔ مؤل: بڑِکھ < س: بڈامکہ] ۔ اُچھن آمژ اَنی مہٕ ہشِ لَگ ۔

بڑکھ لگنی، بڑکھ وَسنی، بڑکھ ووٗتھنی :- اِنتظام نہٕ آسنہٕ کِنی خراب حالتھ گژھنی۔ اَچھ دأدی لدٕ ن ہنٛز ہِش بأش گژھنی۔ بڑکھ لد۔ یُس اَچھن بڑکھ آسہِ۔ وُچھو "بڑکھ" تہٕ۔

بڑِمج :-[م۔ موٗل: بڑِمج]۔ اکہِ کُلیُک ناوُیس مزارن پٹھ آسان چھُ۔

بڑِمجہِ چھانٹہِ ووٗلر پازُن :- زٕہر بوأتھو کُنہِ بجہِ کامہِ اَتھ دِنٛچ کوٗشش کرٕنی۔ نالگہِ ہارسامانہٕ ہتھ کُنہِ بجہِ کامہِ دَس تُلُن تہٕ فضوٗل پریشأنی ہینٛز۔

بڑِمجہِ چھوٗنٹھ :- بڑِمجہ کُلیُک موٗ۔

بڑِنٛج ا:-[ن۔ موٗل: بڑِنٛج <ف: بڑِنٛج]۔ توٗمُل۔

بڑِنٛج آب :- اَنی مہٕ یتھ آب زیادٕ تہٕ مایہ کم آسہِ۔ توٗن اَنی مہٕ۔

بڑِنٛج آبَس واتُن :- ۱۔ دأدِس فرق گژھنی۔ بلُن ہیوٗن۔ ۲۔ سخ بیمار گژھتھ ٹھیک گژھن۔

بڑِنٛج :-[ن۔ موٗل: بڑِنٛج <ف: بڑِنجی] کوکہ۔ لوٗکُٹ کٕٹیل۔

بڑٕس :-[م۔ موٗل: بڑٕس <س: بڑٕسی یا وِسَر] رَسدار چیزس گأمٕژ ژٕژٕٹ یا زیادٕ پَینہٕ ستی ڈیوٗل گوٗمُت۔

بڑٕس کرٕنی :- رسدار چیزس ژٕژٕٹ کرٕنی۔

بڑٕس گژھنی :- رسدار چیزس ژٕژٕٹ گژھنی یا زیادٕ پَینہٕ ستی رَس پیڈُن۔

بڑٕس وَسنی :- بڑٕس گژھنی۔ زیادٕ پَینہٕ ستی رَس پیڈُن ہیوٗن۔

بڑٕس ووٗتھنی :- گڈ بڈ گژھن۔ (گرس وَرس منٛز اِنتظام نہٕ آسنہٕ کِنی)۔

بٕرر :-[م۔ موٗل: بٕرر <س: برالی]۔ برأرِس ہِوس اَکِس جانورسٕند ناوُیس پھیٖشِل چھُ مانٛنہٕ یوان، اَمِسٕنز آواز چھےٚ اِنسانٕہ سٕنز باکھ ہِش آسان۔

بڑٕرپینٛی :- باکھ پینٛی۔ ماتم پیوٗن۔ مُصیبتھ یُن۔

بڑُک :- بارٕ ستی گأمٕژ ژٕژٕٹ۔

بڑُک کڈُن :- پٹھٕ بار تھوٗنہٕ ستی ژٕژٕٹ کرٕنی۔

بڑُک نیرُن :- ژٕژٕٹ گژھنی۔ ڈوکھ اَژنی۔ کوٗب نیرُن۔

بڑُند :- وُچھو "بڑُنٛز"۔

بڑٕنز :-[ن۔ موٗل: بڑٕنز]۔ ۱۔ منٛزم اوٗنٛگجہ تہٕ نوٗٹھ وأتِتھ ٹاس اَکٕڈنٛچ آواز۔ ۲۔ ژٕیہہ۔ ساتھا۔ بڑُنز مارٕنک یوتاہ کال۔

بڑٕنزٕ بن ہُند :- یُس مَرنہٕ سَر آسہِ۔ یُس مَرٕ مَرٕ آسہِ۔ مَرنَس تیار۔

بڑٕنزی مارٕنی :- منٛزِم اوٗنٛگجہ تہٕ نوٗٹھ وأتِتھ ٹیٖچ ہِش آواز کڈان روزُن۔

بڑُٹھہہ۔ بڑُوٗٹھہہ :- ۱۔ بروٗنٹھ۔ بُتھ۔ ۲۔ پتھ کالہِ۔

بڑٕہُن :- کُنہِ پَنہٕ مُر پَن وُلوٗن۔

بڑوٗٹھیم :- ۱۔ بروٗنٹھ کنیُک۔ بُتھی مہٕ طرفُک۔ بروٗٹھی مہٕ پاسُک۔ ۲۔ بڑوٗٹھہہ کالُک۔ پتھ کالُک۔ ۳۔ پہنہٕ والہِ کالُک۔ مُہتیم۔

بڑوٗڈ ۱:- [ن۔موٗل: بڑٕ ڈ < س: وَردَھ]۔ سویُڈ ہُنٛد دوٗ دمُت اَنٛد۔

بڑوٗڈ ۲:- [ن۔موٗل بڑٕ ڈ < س: وَردَھ]۔ نَستہٕ ہُنٛد کٕڈِل۔

بڑیڈی کڈٕنی:- بِتھس تیٖتھ وِکار گژھن یا شٕکل بِگرٕنی یَتھ منٛز نَستہٕ پیوٗت بڑوٗنہہ کُن چھُ نیران تہٕ ہونٛگنہٕ تہٕ وُٹھن چھےٚ حرکتھ گژھان (یِتھٕ کٕنی مَرنہٕ وِزِ گژھان چھُ) یا بُتھ یِتھٕ کٕنی ژٕ کھٹاوُن یِتھٕ کٕنی گتِھن اَژنہٕ گژھان چھُ۔ یِژھ حالتھ چھےٚ پھوشنہٕ وِزِ، گژانہٕ گژھنہٕ وِزِ یا شُرِس بوٚچھِ لگنہٕ وِزِ گژھان۔

وُٹھن بڑیڈی کڈٕنی:- کُنہِ چیز، کٕنی نگہتھ گژھنہٕ یا گژانہٕ سَپدنہٕ وُٹھن ژٕ اَنٛگی تار کرُن۔

بڑوٗک:- ۱۔ کھرٕوب (کھرٕ وٗپ)۔ ۲۔ ڈوکھ۔

بڑوٗکُس:- [ن۔موٗل: بڑوٗکُس < س: ورِکنہَ]۔ ژٕن۔ بوٚس۔ چوٗرٕ (یُس کُنہِ چیزَس بڑٕ کنہٕ ستی گژھِ) رِکرٕ پُس۔

بڑوٹ:- [ن۔موٗل: بڑاٹ] میلہِ ہُنٛد، لونُک یا تیتھے بیٚیہِ کُنٛیک بدنما داغ۔

بڑاٚٹی لَد:- یَتھ بڑاٚٹی آسَن وُتھی ہتی۔ یَتھ داغ آسَن گاٚہتی (میلہِ بیترِ ستی) وُچھو "بڑوٹ" تہٕ۔

بڑاٚٹی وَسنی:- لیکھان لیکھان کاغذس بیترِ پیٹھ وُتھی وُتھی میلہِ پھیری پیٚنی۔ میلہِ رٕز وَسنہِ۔

بڑاٚٹی والٕنی:- کاغذس بیترِ میلہٕ داغو ستی پھٕش پھرُن۔

بڑور، بیٛور:- [ن۔موٗل: بڑار < س: بِرالہ]۔ سہہ ذاٚژ ہُنٛد اَکھ لوکُٹ جانوٗر۔

بڑارِ بوکُت:- بڑارِ بَچہٕ۔

بڑارِ زوٗن گژھنی:- پتٕ مہِ پہٕرِ نوٚن زوٗنہٕ گاش ڈیشتھٕ یہِ باسن زِ گاش (صُبحُک) چھُ آمُت۔ روتلہِ دُہُل باسُن۔

براٗرِ گاسہٕ:- اَکھ دوا گاسہٕ۔ اَکہِ قسمُک گاسہٕ یُس دَوٕہس لگان چھُ۔

بڑارِہَل:- ۱۔ سُہ چیز یُس بڑارِ بَچِس ماجہِ ہٕنٛزِ یڈٕ منٛز وٕلِتھ آسان چھُ تہٕ یُس تَسٕنٛدِ زہنہٕ بڑاٚرنبر چھےٚ ژاوان (دپان چھ زِ بڑارِہَل چھُنہٕ کاٚنٛسہِ تہِ وُچھمُت)۔ وَرگہٕ گو بڑارِہَل کاٚنٛہہ نایاب چیز۔ ۲۔ کمزور۔ لیوٚژ۔

بڑارِہَل ہیٛوٗہ اَگادِ گژھُن:- لاٚرِتھ گژھُن۔ وَلنہٕ یُن۔

بڑارِہَل ہیٛوٗہ نیرِتھ گژھُن:- (شیٚچھ وارِ بوزنےَ) گژھُن، ٹکھ کڈٕنی۔

بڑاٚری پکُن:- بڑاٚری ہٕنٛدی پاٚٹھی لوتہِ لوتہِ تہٕ ژھوپہٕ دَم گرِتھ پکُن۔

بڑاٚری تھپھ:- زاگہِ روٗزِتھ جوٗٹھی دِنی۔ ژِھپہٕ تھپھ دِنی تہٕ نیُن۔

بڑاٚری جَتھ:- بڑاٚری ہٕنٛدِ مُسلِکی وال ییم سبٹھاہ نرٕم چھِ آسان۔

بڑاٚری زالگے:- کینٛہہ نَنہٕ باپتھ بڑاٚری ہٕنٛدی پاٚٹھی

ماے لأ گتھ نظرٕ روزُن۔

بڑأری کأنی ۔ بڑأری کانْیو :- کأنی پیٹھ کُن یوسہٕ پٔشس تلہٕ کنہٕ جاے آسان چھےٚ۔

بڑأری کھوٚت :- چوکس بیترٕ منز سو ژٕلتھ مُلتھ جاے یوٚتتھ بڑوروأتتھ ہیکہٕ نہٕ۔

بڑأری مالے :- ۱۔ سہ کانْہہ کھبہٕ چیز بیترٕ یُس بڑأرِس ٹوٚٹھ آسہِ۔ مِ: دود، تھٔنٛژ۔ گوٚ تہٕ ماز بیترٕ۔
۲۔ سہ کانْہہ کھبہٕ چیز بیترٕ ییٚچ شرٕس کل روزِ۔

بڑأری ماے :- بڑأری ہٕندی پأٹھی ژھوپہ دَم گٔرتھ زاگہِ بِہُن۔

بڑور مارُن :- کھوٚژِنأوِتھ تھوٚن۔ دَبارٕ کرُن۔ یہِ محاورٕ چھُ یتھ کتھِ پیٹھ بنیوٚمُت زِ أکِس ژٔنِس اوس کولیہ روب تھوٚن تہٕ بیترٕ کہِ گوڈنِکی دٔوہہ ژھٔنُن تٔسی تھٔلی بڑور۔ مأرتھ یتھ تَس أہرٕ بیوٚٹھ۔

بڑور مأرِتھ تھوٚن :- تیٚتھ دَبارٕ کرُن یتھ زَن ہمیشہٕ باپتھ تِم اَتھس منز روزَن یم پأنس تل آسَن۔ دابہٕ بِہناوُن۔

بڑور ۲ :- [ن۔ مؤل: برحار < س: برالہ]۔ تولہٕ کوٚٹھن دون پیٹھِ کنہٕ مِلناونہٕ باپتھ ترأوہٕ سار، تولہٕ بڑور۔

بڑأری ٹر :- تولہٕ بڑاریُک سہ گٔرتھ اَند یُس کوٚٹھن منزٕ ٹھکنہٕ یوان چھُ۔

بڑأری کَج :- سو کَج یمہٕ ستی تولہٕ بڑوراویوٚر چھنہٕ ڈلان۔

بڑور ۳ :- [ن۔ مؤل: بڑار < س: بھٹارِکا < بھٹاریا < بھرترٕ]۔ بگوان دِوتا۔

بڑوک :- ۱۔ اکہٕ قسمُک پچھِن۔ ۲۔ چور انسان یُس بغٲر آواز آسہِ۔

بروٚنتھ :- [ن۔ مؤل: برانتھ < س: بھرٛاستہٕ] أکِ ہٕندِ بَدلہٕ دٔیمہٕ سُند بُل گرُھن۔

بروٚنتھ کرُن :- ادلہٕ بَدل چیز ہأوِتھ بُل کرُن۔

بروٚنتھ گرُھن :- أکِ ہٕندِ بَدل بیا کھزانُن۔ پرٕزٕ ناوُنس منز دوکھ کھیوٚن یا بُل گرُھن۔

بروٚنٹھ، بوٚنٹھ :- گوڈٕ۔ بروٚنٹھہ کنہٕ۔ پتھ کالہٕ۔ بُتھِ۔ سُلہِ۔ مِ: مےٚ بروٚنٹھ ووت سُے۔

بڑوٚنٹھی :- بروٚنٹھمہِ پاسہٕ۔

بڑوٚنٹھی اَنُن :- کأنسہِ بَجا کرنس منز اَتھہ روٗٹ کرُن۔ کانْہہ ہیوٚ رہیوٚ رکھارُن۔ وَتہٕ اَنُن۔

بروٚنٹھی آمُت :- ییٚمی سَنٛبولمُت آسہِ۔ یُس ووٚنی ٹھیکیوٚمُت آسہِ۔ یُس دٔوبہٕ کھوتہٕ دٔوبہٕ تھزرس کُن پکان آسہِ۔

بروٚنٹھی پأری :- بروٚنٹھمہِ طرفہٕ۔ بُتھی پاسہٕ۔

بڑوٚنٹھی کالہِ :- پتھ کالہٕ۔ پٔتِمہٕ زمانہٕ۔ پٔتِمِس وقتس منز

بڑوٚنٹھی کالُک :- پتھ کالُک۔ پٔتِمہٕ زمانُک۔ پٔتِمین دوہن ہُند۔ پرٛانہٕ وقتُک۔

بڑوٚنٹھی کالی :- بڑوٚنٹھی کالہِ۔ پتھ کالہِ۔ پٔتِمہٕ زمانہٕ۔

بروٚنٹھی کنہٕ :- بُتھِ کہٕ طرفہٕ۔ بروٚنٹھمہِ پاسہٕ۔ بُژہی کنہٕ۔ بُتھی طرفہٕ۔

بروٗنٛٹھی گٕراے :- برٕوٗنہم چال ۔ بروٗنٛٹھ کنٛج ترٛاے ۔

برٕوٗنٛٹھی لاکہِ :- برٕوٗنہہ لاکہِ ۔ گوڑ سورمُت ۔ بروٗنہہ کالہِ ۔

برٕوٗنٛٹھی یُن :- (ل ۔ م) ۔ پَتہٕ پٔٹھ بروٗنہہ کُن یِن ۔

بجاۓ یتہٕ تھزر پراوُن ۔ سَنٛبہٕ لُن ۔ لۄکن تھی

بُتھ دیُن ۔

برٕوٗنٛٹھ :- بُتھِ ۔ بُتھس سدٕ ۔

برٕوٗنٛٹھِ پٔٹھ :- گوڑ پٔٹھ ۔ شۆرٕ پٔٹھے ۔ سبٹھاہ کالہٕ پٔٹھ ۔

بروٗنٛٹھِ کنہِ :- کُنہِ یا کانٛسہِ بُتھِ سیٚود یا بُتھ کہ طرفہٕ ۔

بروٗنہہ کیتھ ۔

بروٗنٛٹھِ کنٛگ :- یہ بُتھ آسہِ نظرِ تلُک ۔ بُتھِ پٔٹھک ۔

برٕوٗنٛٹھہِ نیرُن :- پیشوایی باپتھ نیرُن ۔ سواگتھ

کرنہٕ نیرُن ۔ استقبالس نیرُن ۔ بُتھ نیرُن ۔

برٕوٗنٛٹھ واد :- بُتھِ واد ۔ یُس ہَواتمہِ طرفہٕ ییہ یَتھ

طرفس کُن پکان آسی زِ ۔

بروٗنٛٹھ یُن :- بُتھ یُن ۔

بروٗنٛٹھ پٮ۪ہن :- کینٛہہ کال گژھتھ ۔ یَتھ کینٛہہ

کال آسہِ گومُت ۔ رَژھا بروٗنٛٹھ ۔

بروٗنٛٹھ دیُن :- گوڑ ننتھ پورٕ ے دیُن ۔ گوڑ

پورٕ ے حوالہ کرُن ۔ پیشگی دیُن ۔

بروٗنٛٹھ کالہِ :- [پتھ کالہِ ۔ پٔتی ملن دوٗہن ۔ اَکہِ

دوہہ اَکہِ ۔ پتہٕ واٲلِس زمانس منٛز ۔

بروٗنٛٹھ کالُک :- پٔتی مہٕ زمانک پتھ کالُک ۔

بروٗنٛٹھ کالی :- شۆرٕ ہَس منٛز ۔ گوڑ گوڑ ۔ پرانہ وقتہٕ ۔

بروٗنٛٹھ گُن :- ۱ ۔ پتہٕ واٲلِس وقتس منٛز ۔ پۆوٕنِن

دوہن منٛز ۔ ۲ ۔ پانٛس بُتھِ ۔ بُتھِ سیٚود ۔

بروٗنٛٹھ لاکہِ :- گوڑ پٔٹھے شۆرٕ پٔٹھے ۔

بروٗنٛٹھ لاکہِ ہُنٛد :- بروٗنٛٹھ کالہِ ہُنٛد ۔

بروٗنٛٹھ نَم :- ناوِ یا سمنٛدٕری جہازَس بیترِ ۔ بُتھِ کنٛگ

حصہٕ یُس منٛزی مہِ حصہٕ کھوتہٕ تھوٗد آسان چھُ ۔

یہ چھانہٕ آبَس منٛز آسان ۔

بروٗنٛٹھ نیرُن :- ۱ ۔ (جۆلۆسَس بیترِ) گوڑ روزُن ۔

بُتھِ روزُن ۔ بروٗنہہ بروٗنہہ پکُن ۔ ۲ ۔ باقی پتھ

ترٛاوُن ۔

بروٗنٛٹھ یُن :- گوڑ واتتھ پیٚون گوڑے واتُن ۔

بروٗنٛٹھُس :- [ن ۔ مۆل : برٕوٗنٛٹھُس > ک : بروٗنٛٹھ +

اُس] ۔ نوٕ ۄری یہ ۔ پتہٕ واٲلِس ۄری یَس منٛز ۔

بروٗنٛٹھِ سُک :- نوٕ ۄری یک ۔

برٕوٗنٛٹھُس کنہِ :- نوٕ ۄری یہ ہیُوٚہ ۔ یوٚہے پتہٕ

واٲلِس ۄری یَس منٛز ۔

بروٗنہہ کالہِ ہُنٛد :- پٔتی مہٕ زمانک ۔ پتھ کالُک ۔ پروٗن ۔

برٕیٛڈی مَر :- [ن ۔ مۆل : برٕیٛڈی مُر > س : بھٹّارکہ

سَتھ یا بھرتر مَٹھ] ۔ سرینگرس منٛز اَنہ کدلس

بون وینتھِ ڈچھنی کنی اَکہِ جایہِ ہُنٛد ناو ۔

برٕیٛہہ ، برٛاہ :- [م ۔ مۆل : برٕیٛہہ > س : بَرہہ یا

بھرٛاش] ۔ نارٕ ریٛہہ ۔

برٕیٛہہ ٹُلنٕی :- ریٛہہ ہوناوٕتی ۔

بڑ یہہ ووٗتھنہٕ :- ریہہ ووٗتھنہٕ ۔ ریہہ تیزٕنی ۔

بڑ یےٚ :- [م۔ مؤل: بڑ یےٚ <س: بَدَر] ۔ اکہ مۄک ناوٕیُس گوردٲلِس سۆمب چھُ آسان۔

بڑ یہِ پۆس :- توٗن بڑ یہِ ۔

بڑ یہِ نج :- اکہِ لوکٹہِ کُلئیک ناوٕ یتھ بڑ یہِ نیران چھےٚ ۔

بڑ یٹھ :- [مؤل: بڑ یٹھ <س: بھرٔشٹہَ] ۔ بےٚ شور۔ بیوٗقوٗف ۔ مُڈٕ ۔ بےٚ بوش۔ یَس نہٕ کُنٛہی تُلہٕ تڑ او فِکر تر۔

بڑٲٹھِل :- بڑ یٹھگی۔ بیوٗقوٗفی۔ چاٗرٕ گی ۔ بےٚ شوٗری۔

بڑٲٹھِ لاز :- بڑ یٹھگی ۔ بڑٲٹھِل ۔ بیوٗقوٗفی ۔ بےٚ شوٗری۔

بڑٲٹھِ پوٗتُل :- میڑِ لوپُن ہیٚو ۔ بیوٗقوٗف ۔

بڑ یٹھگی :- بڑٲٹھِل ۔ بےٚ شوٗری ، چاٗرٕ گی ۔

بڑ یٹھ لوپُن :- بڑ یٹھ پوٗتُل ۔ میڑِ لوپُن ۔ ہیٚو چور۔

بڑ یٹھُن :- بیقلن ۔ عقلہِ ڈُلُن ۔ بیوٗقوٗفی کرٕنی ۔ اَحمقٲزی کرٕنی (خاص کٔرتھ بُڈتھ)۔

بڑ یٹھ شوٗمُت :- بیقلیوٗمُت ۔ ڈوٗلمُت ۔

بڑ یٹھ گرٕھن :- بڑ یٹھُن ۔ عقل راوٕرٕنی ۔ بےٚ شوٗر بَنُن ۔

(شیٹھ گوزِ) بڑ یٹھ گو :- واٗنسہِ ڈٔلتھ چھنہٕ انسانس حواس بجاروزان۔

بڑ یڈ :- وُچھو "بیڈ"

بڑ یش :- [م۔ مؤل: بڑ یش <؟س: ذرِشہَ] ۔ چھوٚر۔ ماد چاروٲین ہنٛز جنسی خاہش ۔

بڑ یشہِ اَڑُن :- ماد چاروٲے سُند گوڈنچہ پھٕر گرٕمُن ۔ بڑ یش شوٚرٕ گژھنہٕ ۔

بڑ یشِ ژامڑ :- گرٕمنہٕ ہیٚژمڑ ۔ یَس بڑ یش آسہِ ہیٚژمڑ نہٕ ۔

بڑ یشہِ آمڑ :- سَخ گرٕمیمڑ ۔ بڑ یشہِ ستیٚ متیمڑ ۔

بڑ یشہِ لَد :- یَس سَخ بڑ یش آسہِ ۔ یُس زبردَس گرٕمیوٗمُت آسہِ ۔

بڑ یشہِ مُرٕ :- سُہ ماد چارووے یَس بڑ یشہِ ستیٚ مَژر ہیٚو آسہِ آمُت ۔

بڑ یشہِ یُن :- ماد چاروٲے سُند گرٕمُن ۔

بڑ یش لٔگنہٕ :- بڑ یش یِنہٕ یِنہٕ۔

بڑ یش یِنہٕ :- بڑ یش لٔگنہٕ ۔ ماد چار واٗے سُند گرٕمن ۔ نرٕ سندِ باپتھ تُنٛگنہٕ ۔

بڑیک :- [م۔ مؤل: بڑیک < انگ: بڑیک Brake] ۔ سُہ پُرزٕ یمہِ ستیٚ پکہٕ وٕنی گاڑی بیترِ چھےٚ رُکاوٕنہٕ یوان ۔ روک۔

بڑ بس :- ۱۔ اُکہِ قسمٕچ ژورژ ۔ ۲۔ (بتہٕ بیترٕ) آب یتھ خراب گاٚمتس حالتس منز ۔

بزاز :- [مؤل: بزاز <ع: بَزاز] ۔ کپُر کنٕن ووٚل ۔ بزٲزی کنٕن ووٚل ۔

بَزازِوان، بَزٲزی وان :- کپُر وان۔ کپُر دُکان ۔ سُہ وان یتھ کپُر کنٕن آسہِ ۔

بَزٲزی :- کنٕنہٕ باپتھ کپُر ۔ کپُر ۔

بروٗنٹھی گژاے :- برٕوٗنہِم چال۔ بروٗنٹھٕ کنٛج تژاے۔

بڑوٗنٹھی لاکہِ :- بڑوٗنہہ لاکہِ۔ گوڈٕ سورمت۔ بروٗنہہ کالہِ۔

بڑوٗنٹھی یُن :- (ل۔م)۔ پتہٕ پٹھٕ بڑوٗنہہ کُن یُن۔
بجاٰیی یتہٕ تھزر پژاوُن۔ سٔنبہٕ لُن۔ لوٗکن تھی
بُتھ دیُن۔

بڑوٗنٹھٕ :- بُتھٕ۔ بُتھس سیدٕ۔

بڑوٗنٹھٕ پٹھٕ :- گوڈٕ پٹھٕ۔ شوٗرٕ وٕ پٹھے۔ سٔبٹھاہ کالہٕ پٹھٕ۔

بروٗنٹھٕ کنہِ :- کُنہِ یا کانٛسہِ بُتھٕ سیوٗ دیا بُتھ کہِ طرفہٕ۔
بروٗنہہ کیتھ۔

بروٗنٹھٕ کنِیگ :- یہِ بُتھ آسہِ نظرِ تلُک۔ بُتھٕ پٹھک۔

بڑوٗنٹھٕ نیرُن :- پیشواٰیی باپتھ نیرُن۔ سواگتھ
کرنہٕ نیرُن۔ استقبالس نیرُن۔ بُتھ نیرُن۔

بڑوٗنٹھٕ واد :- بُتھٕ واد۔ یُس ہَوا تمہِ طرفہٕ ییہِ یتھ
طرفس کُن پکان آسی زِ۔

بروٗنٹھٕ یُن :- بُتھٕ یُن۔

بروٗنٹھ پٔہن :- کینٛہہ کال گژھتھ۔ یتھ کینٛہہ
کال آسہِ گومُت۔ رٔژھا بروٗنٹھ۔

بروٗنٹھ دیُن :- گوڈٕ نتھ یورَے دیُن۔ گوڈٕ
یورَے حوالہ کرُن۔ پیشگی دیُن۔

بروٗنٹھ کالہِ :- [پتھ کالہِ۔ پٔتۍ مٔین دوٗہن۔ اکہِ
دوٗہہ اکہِ۔ پتہٕ وٲلِس زمانس منٛز۔

بروٗنٹھ کالیگ :- پٔتۍ مہِ زمانک پتھ کالک۔

بروٗنٹھ کاٗلی :- شوٗرٕ ہَس منٛز۔ گوڈٕ گوڈٕ۔ پرانہ وقتہٕ۔

بروٗنٹھ کُن :- ۱۔ پتہٕ وٲلِس وقتس منٛز۔ پیوٗنُن
دوٗہن منٛز۔ ۲۔ پانٛس بُتھٕ۔ بُتھٕ سیوٗد۔

بروٗنٹھ لاکہِ :- گوڈٕ پٹھے شوٗرٕ وٕ پٹھے۔

بروٗنٹھ لاکہِ ہُنٛد :- بروٗنٹھ کالہِ ہُنٛد۔

بروٗنٹھ نَم :- ناوِ یا سمنٛدری جہازَس بیترِ۔ بُتھٕ کنِیگ
حِصہٕ یُس مٔنزی مہِ حِصہٕ کھوتہٕ تھوٗد آسان چھُ۔
یہِ چھُانہٕ آبَس منٛز آسان۔

بروٗنٹھ نیرُن :- ۱۔ (جوٗلوٗسَس بیترِ) گوڈٕ روزُن۔
بُتھٕ روزُن۔ بروٗنہہ بروٗنہہ پکُن۔ ۲۔ باقی پتھ
تژاوُنی۔

بروٗنٹھ یُن :- گوڈٕ وٲتتھ پیوٗن گوڈَے واتُن۔

بروٗنٹھس :- [ن۔مؤل: بڑوٗنٹھس < ک: بروٗنٹھ+
اَس]۔ نوٗٔری یہِ۔ پتہٕ وٲلِس ؤری یُس منٛز۔

بروٗنٹھٕ سُک :- نوٗٔری ییک۔

بڑوٗنٹھس کنہِ :- نوٗٔری یہِ ہیوٗہ۔ یوٗہے پتہٕ
وٲلِس ؤری یُس منٛز۔

بروٗنہہ کالہِ ہُنٛد :- پٔتۍ مہِ زمانک۔ پتھ کالک۔ پرٛوٗن۔

بڑیڈی مَر :- [ن۔مؤل: بڑیڈی مُر < س: بھٹّارکہَ
سٔتھ یا بھرتژمٔتھ]۔ سرینگرس منٛز زٲنہ کٔدلس
بون وینتھٕ ڈچھنہِ کنہِ اکہِ جایہِ ہُنٛد ناو۔

بڑیہہ، بڑاہ :- [م۔مؤل: بڑیہہ < س: بَرہہ یا
بھڑاش]۔ نارٕ ریہہ۔

بڑیہہ ٹُلنی :- ریہہ ہوناوٕتی۔

بڑیہہ ووٗتھنٕز :- ریٚہہ ووٗتھنٕز۔ ریٚہہ تیز نہٕ۔

بڑیٚ :- [م۔ موٗل: بڑیٚ < س: بدٕر]۔ اکہِ میوٗک ناوِیُس گورداٗلِس سوٚمب چھُ آسان۔

بڑیہہ پوٚس :- توٚن بڑیٚہ۔

بڑیٚہ نج :- اکہِ لوکٕٹہِ کُلیُک ناو۔ یتھ بڑیٚہ نیران چھےٚ۔

بڑیٹھ :- [موٗل: بڑیٹھ < س: بھرٕشٹہٕ]۔ بےٚ شور۔ بیوٗقوٗف۔ مُڈٕ۔ بےٚ بوٗش۔ یُس نہٕ کُنٛہی ٹُلہِ تڑ اوفِکر تر۔

بڑٕ ٹھِل :- بڑٕیٹھگی۔ بیوٗقوٗفی۔ چاٗرِ گی۔ بےٚ شوٗری۔

بڑٕ ٹھِ لاٗز :- بڑٕیٹھگی۔ بڑٕ ٹھِل۔ بیوٗقوٗفی۔ بےٚ شوٗری۔

بڑٕ ٹھِ پوٚتُل :- میٚڑِ لوپُن ہیوٗ۔ بیوٗقوٗف۔

بڑٕیٹھگی :- بڑٕ ٹھِل۔ بےٚ شوٗری، چاٗرِ گی۔

بڑٕیٹھِ لوپُن :- بڑٕیٹھ پوٚتُل۔ میٚڑِ لوپُن۔ ہیوٗ چور۔

بڑٕیٹھُن :- بیقلن۔ عقلہٕ ڈلُن۔ بیوٗقوٗفی کرٕنی۔ اَحمقاٗزی کرٕنی (خاص کٔرِتھ بُڈتھ)۔

بڑٕ ٹھِ شیوٗمُت :- بیقلیوٗمُت۔ ڈوٗلمُت۔

بڑیٹھ گرٕڑھن :- بڑیٹھُن۔ عٔقل راوٕرُنی۔ بےٚ شور بنُن۔

(شیٹھ گوزٕ) بڑیٹھ گو :- وأنسہِ ڈٔلِتھ چھُنہٕ انسانس حواس بجاروزان۔

بڑیڈ :- وُچھو ''بیڈ''

بڑیش :- [م۔ موٗل: بڑیش < ؟ س: ذٕرِشہٕ]۔ چھوبر۔ ماڈٕ چاروایِن ہُنز جنسی خاہش۔

بڑیشہِ اَژُن :- ماڈٕ چاروأے سُند گوڈنچہ پھرِ گرٕمُن۔ بڑیش شوٚرٕ گژھنٕز۔

بڑیشِ ژامٕژ :- گرٕمنٕز ہیٚژٕ مٕژ۔ یُس بڑیش آسہِ ہیٚژٕ مٕژ تٕنٕز۔

بڑیشہِ آمٕژ :- سَخ گرٕمیمٕژ۔ بڑیشہِ سٟتی متیمٕژ۔

بڑیشہِ لَد :- یُس سَخ بڑیش آسہِ۔ یُس زبردس گرٕمیوٗمُت آسہِ۔

بڑیشہِ مٕژٕ :- سُہ ماڈٕ چاروٗ وے یُس بڑیشہِ سٟتی مٕژر ہیوٗ آسہِ آمُت۔

بڑیشہِ ییُن :- ماڈٕ چاروأے سُند گرٕمُن۔

بڑیش لِگٕنٕز :- بڑیش ینٕز ہینٕز۔

بڑیش ینٕز :- بڑیش لِگٕنٕز۔ ماڈٕ چار وأے سُند گرٕمن۔ نَرٕ سٕندِ باپتھ تٕنٕز۔

بڑیک :- [م۔ موٗل: : بڑیک < انگ: بڑیک Brake]۔ سُہ پُرٕزٕ یمہِ سٟتی پکہٕوٕنی گاڑی بیترِ چھےٚ رُکاونہٕ یوان۔ روک۔

بڑبس :- ۱۔ اَکہِ قٕسمٕچ ژورٕژ۔ ۲۔ (بتہٕ بیترِ) آب یتھ خراب گاسٕتِس حالتس منٕز۔

بزاز :- [موٗل: بزاز < ع: بَزاز]۔ کپٕر کٔنَن وول۔ بَزاٗزی کٔنن وول۔

بَزاٗزِ وان، بَزاٗزی وان :- کپٕر وان۔ کپٕر دُکان۔ سُہ وان یتیتھ کپٕر کٔنُن آسہِ۔

بَزاٗزی :- کٔننہٕ باپتھ کپٕر۔ کپٕر۔

چھُ مُشکل۔

بَستہٕ منز کاجوٗٹھ:- (ورگہٕ پاٹھی) تکلیف دیُن تمہٕ اَنداز یُتھ تہٕ بیین فِکر تٔرِ۔

بَستہٕ رَنگر:- یُسند کار چاروأے بستن رَنگ دیُن آسہِ۔ یُس بَستہٕ رَنگان آسہِ۔

بَستہٕ رَنگر:- یوس چاروأے بَستہٕ رَنگتھ پٔتن گُذار کران آسہِ۔ سوزَنانہٕ یُسند کار بَستن رَنگ دیُن آسہِ۔

بَستہٕ ژھنتھ کیاچھُ کھکھرایہٕ کھوژُن:- بےشرم بُتھ کیاچھُ پتہٕ کانسہِ وُچھن۔ ناوپرتھ کیاچھُ ووٚنی بدنامی کھوژُن۔ م: خرس کھٔسِتھ کھکھرلیہٕ کھوژُن۔

بَستہٕ ژھنٔز:- جوٗلی لاگٔز۔ جوٗلی لاگتھ نیرُن۔ بچھن ہیوٚن۔

بَستہٕ کٔژ:- مسلیچ اکھ پرأنی تہٕ ہوٚچھمٕژ چھل۔ بَستہٕ کھلر۔

بَستہٕ کھسٔز:- آبہٕ پھٹھر نیرُن۔ اکہِ قسمُک پھٹھر ہیٚو یتھ منز پوٗنی آسان چھُ، یہٕ چھُ توت پوٗنی پینہٕ یا گکھر لگنہٕ نیران۔ ہٕنٹھ۔

بَستہٕ کھلر:- پرٛانہٕ مسلیچ اکھ پرأنی چھل۔ بَستہٕ کٔژ۔

بَستہٕ گوٚر:- یُس بستن ہُند کارٕ بار آسہِ کران۔

بَستہٕ والے:- چاروأین مُسلہٕ والنُک کار۔

بَستہٕ وانٔز:- مُسلہٕ تُلُن۔ دالہٕ والُن۔

(دمن) بَستہٕ:- سو بَستہٕ یمہٕ ستی کھار وانس منز نارٕ وُہہٕ ناوان چھُ۔

بَسم:- [ن۔ مؤل: بَسم < س: بھسمہ]۔ سوٗر۔ پھکھ (خاص کٔرتھ گنہٕ پوٚیتر نارُک سوٗر)۔

بَسمہٕ پأنژم:- ماگہٕ زٔونہٕ پٔچھک پٔنژیُم دوٚہ۔

بَسمہٕ گوٚل:- ورمُلہٕ بون سُہ گوٚل یپأری وٚتھ نیران چھے۔

بَسم گرٛشھن:- سوٗر گرٛشھن۔ سوٗر بٔنُن۔ پھکھ بٔنُن۔

بَسم مَلُن:- بَسم مَتھُن۔ سوٗر مَلُن (گوسانٕن ہٕندی پاٹھی)۔

بسمادَر:- [ن۔ مؤل: بَسمادَر < س: بھسمادھر]۔ یَس پانَس بَسم مٔلِتھ آسہِ۔ شوسُند اکھ ناو۔

بَسماسور:- [س۔ مؤل: بھسمہ + اَسُر]۔ اَرکس رأچھی سہٕ سُند ناو یمیٚ پانَس سوٗر کوٚر۔

بَسمہٕ (وَسمہٕ):- [ن۔ مؤل: بَسمہٕ < ع: وَسمۃ] اکھ خاص کرٛہُن رَنگ یُس ریشس یا مَستس چھُ کرنہٕ یِوان۔ والُن دِنُک رَنگ۔

بَشَر:- [ن۔ مؤل: بَشَر < ع: بَشَر]۔ ۱۔ آدم۔ اِنسان۔ مَنُش۔ ۲۔ اِنسان یمیٚ ہٕنِدِ اَتھہٕ لوٗکٹ خطا سپدَن۔ م: بَنٛدٕ چھُ بَشَر۔

بَشَرُن پیوٚن:- (بَنٛدٕ آسنہٕ کِنی) بَشَر بٔنُن (اِنسأنی) کمزوٗرِیَن ہُند شِکار بٔنُن (بَنٛدٕ ریوٗش)۔ اَتُر سپدُن۔

بَشارت:- [م۔ مؤل: بَشارت < ع: بَشارۃ]۔ ۱۔ خوش خبر۔ رٕژ خبر۔ ۲۔ کانہہ غیٚبی خبر۔ وَحے۔

بَشاش:- [مؤل: بشاش < ع: بَشاش]۔ خوش آسُن۔ اَسہٕ وٕنہٕ بُتھہٕ۔

بَشاشَت :- [مؤل: بَشاشَت <ع: بَشاشَة]۔ خوٚشی ۔
اَسہٕ وِنہٕ ہونٛجہٕ ۔

بَشَری یَت (بَشیر یتھ):- [م۔مؤل: بَشرِیَت <ع: بَشر یّة]۔ اِنسان سُندلُسُن بَسُن تہٕ ضوٚرۄ رَتھ ۔
انسانہٕ سِندی حاجتھ ۔ عآب دار آسنٕچ حالَتھ
(اِنسان آسنہٕ موکھ)۔

بَطخ :- [ن۔مؤل: بَطَخ <ف: بَطَخ =س: دِرتکہ] اَکھ
آبی جانور۔م۔ بَطخ ۔

بَطخ پوٚٹھ :- اَکھ کُل یَیمِیُک پَن ءگہتھ نَشہ کھاران چھُ ۔

بَطخ پوٚٹھ کھینٛی :- ا۔(ورگہ پأٹھی)پڑاتھ پڑاتھ لگُن ۔
بَکھ بَکھ کرنُک مَرضہٕ لارُن ۔ کتھہٕ تہٕ کتھہٕ تہٕ
کرنہٕ ۔ بکواس لاگُن ۔

بَطخ لیٚوٹ ، لیٚوٹھ :- اَکھ دوا گاسہٕ یُس نَمبلَن و مَبلَن
منٛز کھسان چھُ ۔

بطور :- [<ف: بطور]۔ پأٹھی ۔ رٕنٛگی ۔

بَظأہر :- [مؤل: بَظاہر <ف: بہٕ + ع: ظاہر] ۔ ا۔ بُتھہٕ
تلہٕ ۔ ظأہر پأٹھی ۔ یہٕ گوڈ نِکہٕ نظرِ بوزنہٕ ییہٕ ۔
۲۔ ظأہرا۔ شاید۔

بَغَل :- [ن۔مؤل: بَغَل <ف: بَغَل]۔ کٕٹھ ۔

بَغَل بوے :- سوبَد بوے یوسہٕ گُموٗ کِنی کٕٹھن یوان چھےٚ ۔

بَغاوَت :- [م۔مؤل: بَغاوَت <ع: بغاوَة]۔
ا۔ سَرکشی ۔ بُتھ لگُن ۔ بُتھی لاگے ۔ ۲۔ لڑأے
بیترِ یوسہٕ کُنہِ ظٕلمَس خلاف حوٚکوٗمتَس ءستی ییہٕ

کرنہٕ ۔ بُتھی پھیٚر گرٕنٛچ حالَتھ ۔

بَغأر :- [<ف: بہٕ + ع: غیر] ورأے ۔ رؤس ۔

بَغلی :- [<ف: بَغلی]۔ أنٛدی ۔ بییہٕ طرفہٕ ۔

بَغلی گرٕٹھن :- ا۔ أنٛدی سمکھُن ۔ ژۄ رِپأٹھی سمکھُن ۔
۲۔ أنٛدی کِنی گرٕٹھن ۔ مٕنزی وَتہٕ گرٕٹھن ۔

بَغلی یُن :- ژۄ رِپأٹھی سمکھنہٕ یُن ۔ کوٚژھ بیترِ دِنہٕ
بابتھ بییٚن خبرتھَو نے یُن ۔

بَغلہٕ :- ا۔ دون ژیٚنٛبن منٛز لَب ۔ ۲۔ قُمیٚضہٕ یا بُشاٹہٕ
ہُند سِینٛس پیٹھ چٕنٛدِ ۔ چٕنٛدِ ۔

بَقال :- [ن۔مؤل: بَقال <ع: بقال]۔ ووٗنۍ ۔

بقایا :- [ن۔مؤل: <ع: بَقیہ]۔ ا۔ باقے ۔ پَتھ کُن
دژ امُت رَقم بیترِ ۔ ۲۔ کأنٛسہِ پوٚنسہٕ ژٕونٛک ہارٕنس
منٛز اوڈ ہورنے روزُن ۔

بقولِ (شخصے):- (کانٛہہ لوٗکہٕ کَتھ وَننہٕ وِزِ وَنان)۔

بکَثرَت :- [مؤل: بکَثرت <ف: بہٕ + ع: کثرة]
ژۄر ۔ جادٕ ۔ غلبہٕ پأٹھی ۔ یِژ پأٹھی ۔ سولبہٕ پأٹھی ۔

بکار :- [<ف: بکار]۔ لگہٕ ہار ۔ کامہِ کارس لایق ۔ یہٕ
کُنہِ لگہِ ۔

بَکاریوٗن :- لگہٕ ہار آسہٕ وُن ۔ کامہِ کارس لگہٕ وُن ۔
بَکاریُن :- کامہِ لگُن ۔

بَکام :- [<ف: بہٕ + کام =س: کامَہ]۔ پننہٕ گوٚ ۔ پننہٕ
مرضی مُطأبق ۔

بَکام واتُن :- مقصد پوٗر گرٕٹھن ۔ یِژھُن بامَل یُن ۔

بَگس ،بوٗگس :- [ن۔مؤل: بوٗگس]۔ کوٗنگہٕ پوٚشکو نیٚبرِ مۍ وٕتھر۔

بکواس :- [ن۔مؤل: بکواس <س: بگواد] ٹٔلۍ کتھ۔ بگھ بگھ۔ یِمن کتھن نہٕ سۆدآسہِ تِمنٕے کتھن وَن وَن کرٕنۍ۔

بکواس کرُن :- بگھ بگھ کرُن۔ فوٗضوٗل کتھٕ بیترِ کرنہِ۔ ٹٔلۍ کتھن وَن وَن کرٕنۍ۔ کتھ ہرٛ کرٕنۍ۔ کتھ لڑٲے کرٕنۍ۔

بکواس گژھن :- کتھہِ لڑٲے گژھنۍ۔ پانہٕ وٲنۍ اَکھ اَکِس ناس ترٛاس وَنُن۔

بکواس لاگُن :- بگھ بگھ شوٚرُ کرُن۔ فوٗضوٗل کتھٕ ٹُلنہِ۔ ہنگہٕ منگہٕ چہ کتھٕ لاگنہِ۔

بکوٲسی :- بکواس کرَن وول۔ فوٗضوٗل تہٕ ٹٔلۍ کتھن وَن وَن کرن وول۔ سُہ یُسژ کتھن کانٛہہ تہٕ سۆدآسہِ نہٕ۔

بگھ :- [ن۔مؤل: بگ <س: واک یا بٔک] بکواس۔ فوٗضوٗل تہٕ بےٚ مانے کتھٕ بیترِ۔ ٹرٛ ٹرٛ۔ پڑاتھ پڑاتھ۔

بگھ بگھ :- وَنہٕ وَن۔ ٹرٛ ٹرٛ۔ پڑاتھ پڑتھ۔ بکواس۔

بگھ وِنُن :- حدٕ نیٚرتھ بکواس کرُن۔ بکوٲسے یوت کران روزُن۔ یتھ نہٕ سادٕے آسہِ تِ وَنان روزُن۔

بکھ کرُن :- گرِ تہٕ گرِ بکواس کران روزُن۔ فوٗضوٗل تہٕ بےٚ مانے کتھٕ کرنٕس نہٕ تھکھے کرُن۔

بکھ لاگُن :- کتھ گرٕ گرٕ خوشکبتھ اَنٛی ۔وُوران گژھن۔

بَکل :- یُس ہؤنۍ ہِنٛدی پٲٹھۍ ٹُنوٹُنو کران آسہِ۔ یُس گرِ تہٕ گرِ چُھوچُھو کرِ بگھ بگھ کرن وول۔ بِکھرِ لَد۔

بگن لگُن :- پھوشان پھوشان رَد بَد وَنان گژھن۔

بَکہٕ بگھ :- ا۔ حدٕ نیٚرتھ بکواس۔ حدٕ نیٚرتھ فوٗضوٗل تہٕ بےٚ مانے کتھٕ بیترِ۔ ۲۔ گرٛ یکہِ ہُنٛد شور۔

بکہٕ بگھ کرٕنۍ :- ا۔ بکواس کرُن۔ فوٗضوٗل تہٕ بےٚ مانے کتھٕ کرنہِ۔ ووُرن۔ ۲۔ گرٛ گن۔ بکہٕ بکھ کرٕوُن۔

بگہٕ بکھ کرٕوُن :- ا۔ یتھ سخ گرٛ کھ آسہ یوان۔ گرٛ کہٕ گرٛ کھ کرٕوُن۔ ۲۔ بکوٲسی ٹرٛ ٹرٛ کرن وول۔

بکہٕ دِنہِ :- ژٔکھہِ سٟتی لوتہِ لوتہِ وور وور کرُن۔

بگہٕ دٕنہِ :- ژٔکھہِ منٛز بکواس کرُن۔ پھوشنہٕ سٟتی فوٗضوٗل تہٕ مانے روٗس کتھٕ کرنہِ۔

بکہٕ دِنہٕ وُن :- یُس وور وور کرِتھ یا اَڈ زاڈ بیترِ کرِتھ کانٛسہِ کھوژناوِ۔

بگہٕ لَد :- بکوٲسی۔ یَس بکھ بگھ آسہِ۔ یَس پڑاتھ پڑاتھ آسہِ۔

بکہٕ وُن :- ا۔ بکوٲسی۔ بَکل۔ ۲۔ دژ وکھ اَنَن وول۔ کھیٚوٗمت کھاٲرِتھ اَنن وول۔

بگُن :- ا۔ بکواس کرُن۔ فوٗضوٗل کتھٕ بیترِ کرنہِ۔ پڑاتھ پڑاتھ کرُن۔ ووُرن۔ ژٔکھہِ منٛز اورٕ یورٕ وَنان گژھن۔ ۲۔ دژ وکھ کرٕنۍ۔ کھیٚوٗمت چوٗمت اَسہ کٔنۍ بیٚیہٕ نبر ترٛاوُن۔

بِگتھ ترٛاوُن :- دژ وکھ کرٕنۍ۔ کھیٚوٗمت کھاٲرِتھ اَنُن۔

بٔکتھ ژٕھنُن :- (ژکھ منز) تی تیٚ ؤنتھ گژھن یِنہٕ شؤ بہِ۔

بگھ بوٗز :- [ن ۔ مؤل: بگھ بوٗز < بھکشہ بھوجہ]۔ شرٔادس پٔتھ موردٕ سٕندی ناوٕ دیٚتمُت کھیٚنہٕ باو بیترٕ۔

بکھیرٕ :- [ن ۔ مؤل: بکھیر < ہ: بکھیڑا < س: وِکرٕ]۔ تیٚتھ کارٕ بار یُس اورٕ یور واہرأ وِتھ آسہِ ۔ ب

بکھیرٕ کرُن :- تیٚتھ کارٕ بار کرُن یتھ اَند رکھٕری ناو آسہِ ۔

بکھیرٕ لگُن :- کھٕر بن منز پھٔسُن ۔

بکھیرٕ واہرُن :- کھٕری دار کار پھاٗلاوُن ۔

(بانٛڑٕ) بکھیرٕ :- (بانڑن ہُنٛد) لوٚہ لنگر ۔ چھکرِتھ سامانہٕ بیترٕ۔

بکھت :- [ن ۔ مؤل: بکت < س: بھکتہ] بٔھمتیٖ ۔ دیٚیس لول برن وول ۔ یُس دیہ سُنٛد لول آسہِ ۔

بکتہِ باو :- بٔھکتیٖ آسنٕچ باونا ۔ بٔھکتیٖ آسُن ۔

بکتہِ وٕتسل :- بکھتن ہُنٛد ٹوٚٹھ دے ۔

بکتہٕ وتسل :- یُس بکھتن ٹوٹھان چھُ ۔ یُس بکھتن خوش روز ۔

بکھتر :- [ن ۔ مؤل: بکھتر < ف: بکتر] تمہ شستٕروی پلویم جنگس منز بچاوٕ باپتھ نالی چھِ یوان ترٛاونہٕ ۔

بکھتر بردار :- [< ف: بکتر + بردار] بکھتٕری ۔ یُس بکھترلاگتھ آسہِ ۔ بکھترلاگتھ جنگی ۔

بکھتٕری :- یُس بکھترلاگتھ آسہِ ۔ بکھترلاگتھ لڑن وول ۔

بگ :- [ن ۔ مؤل: بگ < س: بھگہ] زنانہٕ ہٕنٛز سترٕچ جاے ۔

بگتھ :- [مؤل: بگت < س: بھکتہ] ۔ ا ۔ عأبد ۔ دیٚیس گارن وول ۔ ۲ ۔ أکٕنی گامہٕ کٕہن بانڈن ہٕنٛز کرام ۔

بگنٛدر :- [ن ۔ مؤل: بگنٛدر < س: بھگنٛدر] مٔنٛدل پھمل ۔

بگنٛدر پیوٚن :- مٔنٛدل پھمل نیرُن ۔ مٔنٛدلہِ چہ جایہِ اَکھ بوٚڈ پھپھر نیرُن ۔ (یہ چھُ اَکھ وٕہو) ۔

بگنٛدرلد :- سُہ یُس بگنٛدر آسہِ ۔ یُس مٔنٛدلس پھمل آسہِ ۔

بگارٕ :- [ن ۔ مؤل: بگار < س: اَبھگٕرِ] بٔزٕین ۔ تیٖل یا گیوٚ بیترٕ یُس رنہٕ نٕس ترٛاوان چھِ ۔

بگارٕ دار :- بٔزتھ ۔ یتھ بگارٕ آسہِ کوٗرمُت ۔ یتھ بگارٕ آسہِ ترٛوومُت ۔

بگارٕ روٗس :- بٔزنے ۔ یتھ نہٕ بگارٕ آسہِ کوٗرمُت ۔ یتھ بگارٕ آسہِ نہٕ ترٛوومُت ۔

بگارٕ کرُن :- بٔزُن ۔ رنہٕ نٕس پٔتھ بگار ترٛاوُن ۔

بگارُن ۔ بگارٕ ترٛاوُن :- بگارٕ ژٕھنُن ۔ تٔلیٖن دِیُن ۔

بگہِ :- بھگوان ۔

بگدٔتن :- [< ع: بَغتَۃً] اَلغأبہٕ ۔

بگوٗتھ، بھگوت :- [مؤل: بگوٗت < س: بھگوت] خودأیی ۔ دے وی ۔

بگوٗتھ ، بھگوت گیتا :- [م ۔ مؤ: بگوتھ گیتا < س: بھگوت گیتا] ہیٚنٛدبن ہٕنٛزاکہِ پوٚتٕر کِتابہِ ہُنٛد ناو ۔

بگوٗت مایا، بھگوت مایا :- خودأیی کرامتھ ۔ دے وِلیلا ۔

بگوان، بھگوان :-[ن۔مؤل: بگوان < س: بھگوان] دَے۔ اِیشر۔خودا۔

بگئِ تی، بھگئِ تی :-[م۔مؤل: بگوٗتی < س: بھگوٗتی] دیوی، وَرگہٕ پاٹھٕ تِس زَنانہٕ تہٕ یوان وَننہٕ یوسہٕ پوٗزایہٕ لایق آسہِ یایِس رٕتی صِفتھ آسَن۔

بَل ا :-[ن۔مؤل: بَل < س: بَلہ] طاقتھ۔زور۔بَلہٕ رَژھر۔طاقتھ نہٕ آسُن۔کمزور آسُن۔کم ہمتھ آسُن۔نہٕ لگہٕ ہار آسُن۔ناقابل آسُن۔

بَلہٕ رۆس :-یَس نہٕ طاقتھ آسہِ۔یَس نہٕ زور آسَن۔کمزور۔طاقتہٕ رۆس۔کم ہمتھ۔نہٕ لگہٕ ہار۔ناقابل۔

بَلہٕ سوٗمُت :-یَس سٮ۪ٹھاہ زور آسَن۔یُس زورَن منز آسہِ۔بَلہٕ وان۔

بَلہٕ سوو :-ا۔طاقتور۔سٮ۪ٹھاہ بَلہٕ وول۔۲۔کارگر۔ اَثر دار (دوا بیترِ)۔

بَلہٕ وِیر :-سٮ۪ٹھاہ بَلہٕ وول۔سٮ۪ٹھاہ طاقتی۔سٮ۪ٹھاہ زوردار یا زوروار۔بۆہدُر۔جُرتی۔یُس کانٛہہ تہٕ مُشکِل کٲم کرنس پٮ۪ٹھ تیار آسہِ۔

بَلہٕ وِیری :-بۆہدُری۔دلیری۔

بَل ہاوٕنۍ :-زور ہاوٕنۍ۔طاقتھ تھکناوُن۔شان ہاوٕنۍ۔بَجر ہاوُن۔

بَل ۲ :-[ن۔مؤل: بَل < س: بَلہٕ]۔نیاز۔نَذر۔قوربٲنی۔

بَل پرٛاُپُن :-قوربٲنی یا نیازٕ باپتھ پوٗزا۔ (ہِنٛدبن ہُنٛد اَکھ رَسم)۔

بَل دِیُن :-نیازٕ کرُن۔بَلی دِنۍ۔

بَل ۳ :-[ن۔مؤل: بَل]۔اَکھ پۆت لوٗگ یِیمُک مانےٚ اِچھ کُنٛج جاے۔مِ: حضرت بَل۔گڑٕ بَل۔ کونٛڈٕ بَل۔دُرٕ بَل بیترِ۔

آورٕنہِ بَل، رازٕ بَل، شُمسانہٕ بَل :-سو جاے یٮ۪تہِ نَس مورٕ دٕشوزالنہٕ چھُ یوان۔مورٕ دٕزالنٕ جاے۔

پوکھرِ بَل :-پرٛبتس پٮ۪تھ کُنہِ اَکہِ مشہوٗر جایہِ ہُنٛد ناو۔اَتہِ چھُ شاٗرکایہِ ہُنٛد ناگ تہٕ اُٹھُم دۆہ چھےٚ اَتہِ خاص دِوَے لگان۔پوکھر = ناگ۔ بَل = جاے۔مِ: موٗحتہٕ پوکھر۔

حضرت بَل :-کٔشیرِ منٛز اَکہِ مشہوٗر جایہِ ہُنٛد ناو یٮ۪تہِ اَستانَس منٛز آنحضرتؐ ہُنٛد موےِ شٔریف چھُ۔دَرگاہ۔

سبہٕ بَل :-سالرَن ہٕنٛد سَبہٕ بیٚہنٕچ جاے۔

کونٛڈٕ بَل :-سو جاے یٮ۪تہِ بانہٕ پَیہِ نہٕ باپتھ کونٛڈ آسہِ۔

کرٛیری بَل :-کرٛیرِس اَنٛدری یکُی جاے۔سو جاے یٮ۪تہِ نَس کرٛوٗر آسہِ۔

گنیش بَل :-اَمرناتھ وَتہِ پٔہلگامَس نِش اَکہِ پَویٚتر جایہِ ہُنٛد ناو۔

گنگہٕ بَل :-کٔشیرِ منٛز اَکھ مشہوٗر جاے یٮ۪تہِ مورٕ دَن ہٕنٛز اَستھٕ کہٕ باوٕنہٕ چھےٚ یوان۔یہِ جاے چھےٚ

ہرموکھس پیٹھ۔

گرٛ ٹہٕ بَلٕ :-سو جاے یۄتہِ پانہٕ ستی پکن وول گرٛ ٹہٕ لگِتھ آسہِ۔

مأرَبَل :-مأرٛبٔٹھس پیٹھ سرٛان بیتر کرنچ جاے۔

وُرٕبَل :-۱۔ کھاندرس بیترِ پیٹھ وُرٕ دِنچ جاے۔ کھاندرٕچ سال کھوٚوٕنی۔

وٕتہِ بَل ، ویٚتھِ بَل :-ویٚتھِ بٔٹھس پیٹھ سران کرنچ جاے۔

یارٕبَل :-ڈری یاوَس پیٹھ سرٛان کرنچ جاے۔گاٹھ۔

بَل ۴ :-(وِگنہٕ بَل)۔سو جاے یتہ تھزٕ پیٹھ آبہ دِگنی وَسان آسہِ۔

بَلم :-[ن۔موٗل:بَلَم <ہ:ا:بَلَم <س:بھَلَہ] زٕٹھ لۄر یتھ بُتھِ شُستر وپیٚوت یا پھال آسہِ۔

بَلَنگ :-[ن۔موٗل:بلَنگ]۔ڈاٹھ دِنہٕ باپتھ کھواژ۔

بَلات کار :-[ن۔موٗل: بَلات کار <س: بَلات کار] سختی۔زَبَرٕدَستی۔جَبر۔

بَلاغت :-[م۔موٗل:بلاغت <ع:بلاغۃ]عِلمِ بَیانُک اَکھ حِصہٕ۔نٔفیس تہٕ زأولی مانے بَیان کرنہٕ خأطرٕ بہترین لفظہٕ ژأرٕ۔

بَلاے :-[ن۔موٗل نہ بَلاے <ع: بلا <بلو۔] شاہمتھ۔مُصیبَتھ۔آفتھ۔

بَلایہ دیُن :-قوربان کرُن۔ چھیٚپہ دیُن۔ بَلدِان دیُن۔

بَلایہ لگُن :-چھیٚپہ لگُن۔قوربان سپدُن۔وُنٛدِتھ لگُن۔

بَلاے بٔلی ہَتھ :-(۱)وَینُک نہ وَینُک خیال تھونے تَم اورٕکی یورٕکی کھنبہٕ چیز یم بتہٕ علاوٕ کھنبہٕ یِن۔(۲) اَلاے بَلاے۔(۳)اورٕکی یورٕکی فضوٗل چیز۔

بَلاے دَفا :-تیٚلہِ وَنان ییٚلہِ کانٛہہ اِنسان گھران آسہِ تہٕ سُہ نیرِ یا ژٔلہِ۔

بَلاے ژٕ ھنٛنی :-(۱)کُنہِ بَلایہ بُتھِ دیُن۔وَنٛدُن۔(۲)مَناوُن۔ترٛاوُن۔(۳)کُنہِ مُجراہَس نہٕ اَنُن۔ترٛأوِتھ ژٕھنُن۔لۄری ژٕھنُن۔(۴)(تِھچھ ٹلناونہٕ باپتھ) کیٚنٛہہ مانُن۔ترٛاوُن۔

بَلاے یِنی :-مُصیبَتھ پیوٚن۔شاہمتھ یِنی۔آفتھ یِنی۔

بَلہِ ۱ :-[م۔موٗل: بَلہِ <س: بَلہِ] بٔلی نِیازٕ بَلہِ دان۔ قوربأنی دِنی بٔلی دِنی۔

بَلہِ ۲ بَلہِ دانو :-[ن۔موٗل:بَلہِ دانو<س:بَلہِ +دانو] اَکِس دانوٕ سُند ناو، اَکِس دَیے تہٕ سُند ناو۔ بَلہِ دانواوس وِردچنہٕ سُند نیچُوتہٕ أمِس اوس ترٕٛن دَگتن پیٹھ راج ، أمی سُند گمنٛڈ والنہٕ باپتھ ٛمکی ویشنوٚہَن أمِس پٔننہِ راجہ منٛزٕ دامن اَوتار دأرِتھ پانے ژھوٹیگہٕ بٔنِتھ ترٛےپٔدی۔ییٚلہِ بَلہِ دانوَن یہ موٗن واسُنن دیُت اَکھ پوٚ دٕ ژمیٚنِس تہٕ بیاکھ سورگس تہٕ أمِس ترٕٛووُن پتھ گن پاتالس یوت۔

بَلُن :-[ن۔موٗل: بَل <س: بھَلَہ]۔دودٕ ژٔلُن۔شفا

لَبُن۔ چھوکَس اَنگ یُن۔

بَلیلہٕ :- [ن۔مؤل: بَلیل <ف: بَلیلہ] اَکھ موٚ یتھ دوٚابناوان چھ۔

بلغم :- [ن۔مؤل: بَلغَم <ع: بلغم] کف۔ موچہ تہٕ مایہٕ دارتھوکہٕ۔

بلوٚ :- [ن۔مؤل: بلو <ہ: بلوا] بغاتھ۔ شوٗرِش۔ ہنگامہٕ۔فساد۔

بلوٲے :- [مؤل: بلوٲے <ہ: بلوائی۔]
ا۔سَرکش۔فسٲدی۔فساد تُلن وول۔یُس شوٗرِش پھٲلاوِ: یُس ہنگامَن تہٕ بغاوَتن منز شٲمِل آسہِ۔ ۲۔فسادبن ہنز جماتھ۔

بَم ۱:- [ن۔مؤل: بَم <س: بھامہ] ہنگہٕ تہٕ منگہٕ ناگہٲنی بلاے۔ خاصکَرِتھ سوکھَس اَند رَیتھ کیٚنْہہ گژھُن یێمہِ ستی ماتم پیٚیہ۔

بَمل :- بم ژھنَن وول۔ بنگہٕ زٕرکرَن وول۔

بمرٕ :- بمہٕ رێنٛژ۔ بم ترٛاوَن واجنٛی۔

بمہٕ لدٕ :- یُس بم آسہِ پێومُت۔ یُس بُتھ لدِتھ روزِ تہٕ پُنٛدری کڈِ۔

بَم پێون :- سوکھَس منز دوکھ پێون۔ کھاندرَس بیترِ منز ماتمس لایق کیٚنْہہ گژھُن۔

بَم تُلُن :- سبٹھالایُن۔ مُسلہٕ تُلُن۔ مِ : اومکہٕ چوبکہٕ تُلی مَس بَم۔

بَم ژھنُن :- تیُتھ وێکَن ژھنُن یێمہِ ستی پَریشٲنی سَپد۔ تیُتھ کیٚنْہہ کرُن بیترِ یێمہِ ستی سوکھَس منز دوکھ پێیہ۔

بَم :- [ن۔مؤل: بَم <ف: بَم۔مُ: زیر و بَم] دوٗسوٗلہٕ واجنٛچ تھزٕ آواز۔

بَم زیر، زیر و بم :- ا۔طبلہٕ جوٗری۔ دوسوٗلہٕ۔ ۲۔طبلہٕ جورِ پێٹھ تھدِ تہٕ لوتہٕ ٹاس۔

بَم ۳:- [ن۔مؤل: بَم <س: دَم <ہ: بَم/بَمبا= پُرتگالی: بَمپا= اَنگ: بَمپ (Pump)]۔نار ژھێتہٕ کرنٛچ مشینِ، اَتھ چھِ آب چھکنہٕ باپتھ زیٛٹھیٛ زیٛٹھی نٲری لاگنہٕ یِوان۔

بَم ۴:- [ن۔مؤل: بَم <اَنگ : بوٚمب (Bomb) <لاطینی : بومبُس = یوٗنٲنی : بوٚمبوس]۔اَکھ گولہٕ یا تمیٚک خول یتھ اَندر ردٕ زُن لایق مادٕ یا زہرٕ یلہٕ گیس آسان چُھ، یہٕ چھُ یِوان تباہی کرنہٕ باپتھ لاینہٕ یا تھونہٕ۔

بَم ۵:- [ن۔مؤل: بَم <اَنگ بیمبوٗ (Bamboo) < کنڑ: بَمبوٗ]۔ ریڈکی یا ٹانگکی تم زیٛٹھی بٲنسہٕ ڈنڈ یمن گُر چھُ گنڈِتھ آسان۔

بَمبے :- [< ف: بہٕ+ع: بسع]۔ (کیٚنْہہ یا کانٛہہ) ہیتھ۔ (کانٛسہِ) ستی۔ (کانٛسہِ) سان۔

بَمبے چاے :- موغلی چاے۔ قہوٕ (چاے)۔

بَمہٕ راش :- گہولَبر، گہی لود۔

بمبٲری :- [م۔مؤل: بمبٲری <اَنگ : بوٚمب

(Bomb) + ف: بار]۔ بم تڑاوٕنۍ ۔ جنگہِ وِزِ کُنہِ بسی تی پیٹھ بم تڑاوٕنۍ۔

بم ژۄنٹھ :- [ن۔ مؤل: بم ژۄنٹھ]۔ لیٚڈ ریٚڑ سان ژۄنٹھ ہیٚو اکھ موٗ۔

بم ژۄنٹھی بیوٗل :- بم ژۄنٹھیُک بیوٗل۔ تم دانہٕ یم بم ژۄنٹھس منز باگ آسان چھِ۔

بم ژۄنٹھی رَنگ گرٕٹھن :- بٕتھس لیٚڈ ریٚڑ پھیرُن۔

بم ژۄنٹھی کج :- سہٕ لوٗکُٹ کُل یتھ بم ژۄنٹھی نیران چھِ۔

بم ژۄنٹھی کُل :- سہٕ کُل یتھ بم ژۄنٹھی نیران چھِ۔

بم ژۄنٹھی ہٹ :- ۱۔ ہو کھٕناٗوِتھ بم ژۄنٹھی ژ کُل یا قاش۔ ۲۔ بم ژۄنٹھی کُلچ لکر۔

بم ژۄنٹھ ہیٚوٗ ہ :- ۱۔ بم ژۄنٹھی شکلہِ۔ بم ژۄنٹھی رَنگہٕ۔

بَن ، بَنہٕ ابوٗن :- [م۔ مؤل: بَن <س: بَندھ]۔ اَمبار یا اَمبر۔ ڈیرٕ۔ بَنارٕ۔ پیوٗٹھس پیٹھ ترتیب وارٕ تھوٗتھ کٔنیُک ڈیرٕ۔

بَنہٕ زیٖن :- زیٖن یتھ بَنہٕ آسہِ گرٕمژٕ۔ بَنہٕ گرِتھ تھوٗ ومُت زیٖن۔ بَنہٕ پیٹھ تُلمُت زیٖن۔

بَنہٕ گاسہٕ :- گاسہٕ یتھ بوٗن ییہِ بناونہٕ۔ بَنہٕ گرِتھ تھوٗ ومُت گاسہٕ۔ بَنہٕ پیٹھ تُلمُت گاسہٕ۔

بَنہٕ ا :- [ن۔ مؤل: <س: ؟بَندھن]۔ حد سرحد۔

بَنفشہِ ، بُنفشہِ :- [ن۔ مؤل: بنفش <ف: بُنفشہِ]۔ گُنفچہِ ، اکہِ دوابوٗٹہِ ہُند ناو۔

بَناتھ :- [ن۔ مؤل: بَنات <ہ: بَنات]۔ اکہِ قسمُک گرٕم کپُر یُس نَرٕم آسان چھُ۔

بَناتک :- بنأتی کپُرٕ۔

بَناتو :- بناتک۔ بنأتی۔ بنأتی کپُرٕ۔

بنأتی :- بَنات کپُرٕ۔

بنارس :- [ن۔ مؤل: بنارس <ہ: بنارس <س: وارانسی] ہندوستانکہِ اکہِ شہرُک ناو یتھ کأشی تہٕ وَنان چھِ ، ازکل چھُس وارانا سی تہٕ وَنان۔ ہیٚندی چھِ اَتھ شہرس مُتبرک گنٛزران۔

بنارسی (سأڑی) :- بنارسہٕ بنیمٕژ دوٗتی یا ؤڑٕنۍ۔

بناوتھ :- [ن۔ مؤل: بناوَت <س: وَن]۔ مُصیبتھ۔ تاوَن۔

بناوتھ یُن :- ہنگہٕ منگہٕ کانٛہہ مُصیبتھ یُن (خاص کٔرتھ کُنہِ نوقصانہٕ تہٕ وأری داتہٕ بیترِ رنگی)۔

بناوٹ :- [م۔ مؤل: <ہ: بناوٹ <س: وَن]۔ ۱۔ گرٕنۍ۔ گرتھ۔ ۲۔ اَپُز ہاوٕباوٕ۔ نقل۔ ۳۔ ساز۔ سِنگار۔

بناوٹی :- نقلی۔ ہاوِ باوُک۔ ظأہری۔

بناوُن :- [ن۔ مؤل: بناو <س: وَن]۔ تیار کرُن۔ تأمیر بیترِ کرُن۔ ایجاد کرُن۔ پأدٕ کرُن۔

بناوناوُن : دوٗیمس اَتھِ کینٛہہ تیار کرناوُن۔

بَنہٕ واز (بَندٕ نواز) :- [مؤل: بَنہٕ واز <ف: بندہ نواز] یِزتہٕ پژھی کانٛسہِ یوان وَننہٕ۔ جناب۔ حۄضوٗر۔

بُنّن :- [<س: وَن]۔ ۱۔ ووپدُن۔ ۲۔ سپدُن۔ ۳۔ گڈرُن۔ بٔنتھ یُن۔ ۴۔ میلُن۔ موٗیسر

آسُن ۔ دَسیاب آسُن ۔ لَبُن ۔

بَنہٕ نی:۔ سپدٕنی ۔ یتھ لأزِ مَن بَنُن آسہِ ۔ بَنہٕ وُن بأوی ۔

بَنہٕ وُن :۔ سپدُن ۔ یہِ کیٛنٛژھا سپدتھ ہیکہِ ۔ یہِ کیٛنٛژھا پانے بَنتھ ہیکہِ ۔

بَنتھ یُن :۔ ا۔ مُصیبتھ یُن ۔ گدُرُن ۔ بناوتھ یُن ۔ وأرِ داتھ گژھن ۔ دوکھ پیوٚن ۔ م: تَس نے بَنتھ ییہِ ہے سُہ کیاز پیٚیہِ ہے لوٚکہ ہیٚنٛزن ژوچن پتھ ۔ ۲۔ پزنہٕ پیٛٹھی پژاوُن ۔ تیٚیچ نہٕ براںٹھے آسہِ تی بَنُن تہٕ توٚے اَچھن کھسُن ۔

بَنٛڑاوُن، بَنٛڑُن :۔ کأنٛسہِ تکلیف واتناوُن ۔ کأنٛسہِ کانٛہہ وأرِ داتھ کرُن ۔ گدراوُن پھش اَنُن ۔

بَنج :۔ [ن ۔ مؤل: بَنج <س: وانجیہ] تجارتھ ۔ کارٕ بار ۔ باپار ۔ اور یور مالک لین دین ۔

بَنج کرُن :۔ تجارت کرُن ۔ کارٕ بار کرُن ۔ باپار کرُن ۔

بَنجَر :۔ [ن ۔ مؤل: بَنجَر <ہ: بنجر <س: وندھیا + دَھا] ۔ بیوٚٹھ زٔمین ۔ وأران زٔمین ۔ سو زٔمین یوسہٕ نہٕ زانٛہہ واینہٕ آسہِ آمٕژ ۔ سو زٔمین یوسہٕ نہٕ واینٛنۍ لایق آسہِ ۔

بَنجَر پژٕٹُن ، بَنجَر پژٕٹنۍ :۔ ا۔ بیوٚٹھ زٔمین پٹُن (واہُن) ۔ ۲۔ مُشکِل کام کرٕنۍ ۔ مُشکلن تَن دِنۍ ۔

بَنجَر تلُن ، بَنجَر ژٕٹُن :۔ بیوٚٹھ زٔمین لاگُن ۔

بَنجُن :۔ پینٛۍ بَرٕنۍ ۔

بَنٛد ا :۔ [ن ۔ مؤل: بَنٛد <س: بَنٛدھ] ۔ اَنٛگ اَشناو ۔ باندو ۔

بَنٛدٕ وول :۔ ا۔ یُس واریاہٕ اَشناو آسُن ۔ کُس کوٚیہِ دار ۔ ۲۔ بڈٕ تہٕ ناو دار خاندانٛک کٔرانہِ بوٚڈ ۔

بَنٛدُت ، بَنٛدُتھ :۔ برادٔری ۔ رِشتہٕ ۔ رِشتہٕ دأری ۔ توٗلُق ۔ پانہٕ نیٛار ۔

بَنٛدُت کرُن :۔ پانہٕ نیٛار کرُن ۔ رِشتہٕ کرُن ۔

بَنٛدُتھ گژھُن :۔ رِشتہٕ سپدُن ۔ پانہٕ نیٛار گژھُن ۔

بَنٛد باندٕو :۔ اَشناو ۔ رِشتہٕ دار ۔ یِمن سٟتی اَشناوی آسہِ ۔

بَنٛد ۲ :۔ [ف: بَنٛد = س: بَنٛدھ] ۔ ا۔ گَنٛڈتھ ۔ ۲۔ دِتھ (دأر درواز بیترِ) ۔ ۳۔ ڈٔٹھتھ (کتاب بیتر) ۔ ۴۔ رُکوومُت ۔ اَکہِ سیٚے جایہِ روٹہٕ گومُت ۔ یہِ یُس نہٕ اورٕ یور پکِتھ ہیکہِ ۔ ۵۔ قأد کوٚرمُت ۔ یُس قأد آسہِ تھوومُت ۔

بَنٛد بوتل :۔ بَنٛد ٹھانہٕ وأجنۍ طاقتی مایہِ دار دوا بوتل ۔ پیٹینٹ دوا بوتل ۔

بند کرُن :۔ رُکاوُن ۔ ۲۔ (پیچ بیترِ) کسُن ۔ ۳۔ دیُٛن (دروازٕ بیترِ) ۔ ۴۔ ڈٔٹھتھ تھوُن ۔ ۵۔ جیل لدُن ۔ ۶۔ لاچار کرُن ۔ آچھ کرُن ۔ موٚحتاج کرُن ۔

بَنٛد گژھُن :۔ ا۔ رُکُن ۔ روٹہٕ گژھُن ۔ اور یور نہٕ گژھتھ ہیکُن ۔ موکلن پاپے نہٕ آسُن ۔ ۲۔ دِنہٕ یُن (دروازٕ دأر بیترِ) ۔ ۳۔ لاچار گژھُن ۔ حاجتھ نہٕ پٔرتھ ہیکُن ۔ آچھ گژھُن ۔

بَنٛد گنٛڈٕنۍ :۔ کلابوت چھاونس منٛز پھیٚتی کرٕنۍ ۔

بَنٛد ۳ :۔ [ن ۔ مؤل: بَنٛد <ف: ابَنٛد] ۔ تان ۔ اَنٛگ ۔

جِسمُک کانٛہہ حِصہٕ۔ جوڑ۔

بَنٛدٕ بَنٛدٕ پھُٹ:۔ یَس سارٕی بَنٛد پھُٹمٕتۍ آسن۔

بَنٛدٕ بَنٛدٕ دار:۔ سُہ کانٛہہ چیز بیٚترٕ یتھ کُنہِ اَنٛگچ کٔمی آسہِ نہٕ یا یتھ سارٕی تان مؤجوٗد آسن۔

بَنٛدٕ بَنٛدٕ کرُن:۔ بَنٛدٕ بَنٛدٕ کڑُن۔ تانہٕ تانہٕ کرُن۔ تان کڑٕنۍ۔

بَنٛدٕ واٹھ:۔ سو جاے ییٚتہٕ تھ زٕ بَنٛد واٹھ آسن کھوان۔ سو جاے ییٚتہِ نَس دون حِصن کُنۍ آسہِ گژھان۔

بَنٛدٕ وول:۔ سُہ کانٛہہ چیز یتھ وار یاہ جوڑ یا واٹھ آسن۔ وارہ ٹُکرٕ واٹِتھ بنومُت کانٛہہ اَکھ چیز۔

بَنٛد ۴:۔ [<: بَنٛد = س: بَنٛدھ]۔ رٕہَن گرٕو۔

بَنٛدٕ پڑھ:۔ ترٛتھ صوٗرتھ آسنۍ یُتھ کانٛہہ ووزٕمس پٔرٕ۔ بازٕرچ پرتیتھ۔

بَنٛدٕ پٹھٕ (اُنٛن):۔ (بَنٛد دَس بیٚتر) موکلاوِتھ اُنٛن۔

بَنٛدٕر:۔ [ن۔ مؤل: بَنٛدر < بَنٛد ۴+ک: اِر] بَنٛدس پٹھ ووزٕم دِنہٕ وول۔ بَنٛد رٹن وول۔ سوٗدُر۔

بَنٛدٕ کتھ:۔ پننہٕ جایہٕ کتھ۔ سرٕ کتھ۔ بوٗرُوٕسس پٹھ کانٛسہِ بوومُت سر۔

بَنٛدٕ وَس (وَست):۔ سُہ کانٛہہ چیز یُس گرٕوتھونہٕ آسہِ آمُت۔

بَنٛدُک:۔ گرٕوتھوومُت چیز بیٚترٕ۔

بَنٛد تھوٗن:۔ گرٕوتھوٗن۔ رٕہَن تھوٗن۔

بَنٛدٕ رَنٛد:۔ بَنٛد وَنٛد۔ بَنٛد بیٚترٕ۔

بَنٛدٕ رَنٛد کرُن:۔ قرضہٕ بیٚترٕ ٹلنہٕ باپتھ گرٕوتھوٗن۔ اوٗرُک یور کٔرِتھ ووزٕم ہیوٚن۔

بَنٛد ۵:۔ (پوٚت لوٗگ)۔ پلو بیٚترٕ یا گٔہنہٕ یہ کُنہِ بَنٛدس گنٛڈنہٕ یالاگنہٕ ییہِ۔ مِ: گُلوبَنٛد، کمربَنٛد، حلقہٕ بَنٛد۔

بَنٛد ۶:۔ [ن۔ مؤل: بَنٛد < اَنٛگ: بَن (Gun)۔ (ڈَبل ژوچہٕ ہٕنٛدی پٲٹھی بنومُت) ژوچہٕ وۄر۔

بَنٛدَن ۱:۔ [ن۔ مؤل: بَنٛدَن < س: بَنٛدھنَہ]۔ لحاظ۔ پاس۔ فرِض۔ لازِم۔

بَنٛدَن پیوٚن:۔ کانٛسہِ کانٛہہ فرِض ادا کرُن پیوٚن۔ باوکرنہٕ باپتھ کانٛسہِ نِش گژھن پیوٚن۔ مِ: مےٚ پیوو وَتہٕ بَنٛدَن تہٕ توٚے ووٗتُس ژٕیرِ۔

بَنٛدَن گژھُن:۔ لحاظہٕ گژھُن۔ پاس گژھُن۔ فرِض زانُن۔

بَنٛدَن ہیوٚن:۔ ۱۔ کانٛسہِ ہٕنٛدِ باپتھ کام مٔتہٕ ہیٚنۍ۔ ۲۔ ہیٚژ ہیوٚن۔ رَفاقت کرٕنۍ۔

بَنٛدَنہٕ وول:۔ ۱۔ یُس بَنٛدَن ہوان آسہِ۔ ۲۔ یُسنٛد بَنٛدَن آسہِ۔

بَنٛدَن ۲:۔ [ن۔ مؤل: بَنٛدَن < س: بَنٛدھنَہ]۔ گنٛڈ۔ آرِ گژھنہٕ۔

بَنٛدٕ پٹھٕ (اَنٛنۍ):۔ نابالغ نوش (اَنٛنۍ)۔ (یَس ترگہٕ یا کسابہٕ بدلہٕ بَنٛدی اَسی کلس گنٛڈان۔

بَنٛدٕ:۔ [مؤل: بَنٛد < ف: بَنٛدہ]۔ غولام۔ نوکر۔ خدمت گذار۔ داس۔

بَنٛدٕ چھُ بَشَر:۔ اِنسانَس چھےٚ غلطی گژھٕونۍ۔

بٔنٛدگی:- ا۔غولامی۔فرمانبردأری۔تابیدأری۔ ۲۔سَلام۔ آداب بیترِ۔ ۲۔(ہزلہٕ پأٹھی) تولُق ژٕٹُن۔ م:سأنٛی چھے بٔنٛدگی۔

بٔنٛدگی کرٕنی:- غولأمی کرٕنی۔فرمانبردأری تہٕ تابیدأری کرٕنی۔ ۲۔سلام کرٕنی۔

بٔنٛدیز:- [ن۔مؤل: بند یز]۔ مُرٕژِ وانگن شورتابہٕ۔ مسالہٕ تہٕ مَرٕژِ وانگن تیزی۔ ۲۔ سَخ بٔنٛدِش (کوٗٹھرِ، پنٛجرس یا قأدخانس منٛز) زورٕ گنٛڈتھ۔

بٔنٛدیلہٕ:- [ن۔مؤل بندیل < س: بَندی]۔ ژوٗرَن وۄرَن رٔٹتھ بٔنہٕ وول۔جیل خانٛی۔بنٛد کرن وول۔

بٔنٛدیلہٕ تھوٚنی:- ژوٗرٕژٕٹل بیترِ رٔٹنہٕ باپتھ مُلأزِم تھوٚنی۔

بٔنٛد پاے:- لیٚترِ دَنٛد سیوٚ دکرنٕک سامانہٕ۔

بٔنٛد گاسہٕ:- بٔنٛدٕ بٔنٛدٕ ألگ اکہٕ گاسُک ناوِیُس مکایہٕ گُلس ستیٚ ستیٚ چھُ ووپدان۔

بٔنٛد گوٗپی:- [م۔مؤل: بند گوٗپی < ف:بند+ہ/اُ: گوٗبھی]۔ اَکھ ہاکہٕ ذاتھ یمِکۍ ؤتھر پیوٚٹھُس پیٹھ ؤٹتھ آسان چھِ۔

بٔنٛڈ:- [ن۔مؤل: بنٛڈ < اَنٛگ، بنٛڈ (Bund)]۔ ا۔(گُنہٕ کولہِ بیترِ ہُنٛد) سوٚتھ۔ ۲۔سرٛینگرس أندرٕ ویتھِ ہِچھِنۍ سونہٕ وارٕ پیٹھ أمیراکدل تام بٔنٛھۍ سوٚتھ۔

بٔنٛڈار:- [ن۔مؤل: بنٛڈار < س: بھانڈار] ا۔گوسأنۍ۔ سادتہٕ فقیر بیترِ کھیاونٕک چاونٕک اِنتظام۔ ۲۔چیزَن ہُنٛد اَمبار۔

بٔنٛڈار کرُن:- گوسأنۍ تہٕ فقیر بیترِ سومبرِتھ تِم کھیاوٕنۍ چاوٕنۍ۔

بٔنٛڈأری:- ا۔بٔنٛڈارُک اِنتظام کرَن وول۔ ۲۔یُس بنٛڈارٕ حوالہٕ آسہٕ۔ ۳۔واز۔

بٔنٛڈیجہٕ:- [ن۔مؤل: بَنٛدیج < اَنٛگ : بینٛڈیج (Bandage)]۔ پٔٹ۔ چھوکس یا پھُٹنِچ جایہٕ بجایہٕ بَچاوٕ باپتھ گنٛڈنٕک کپُر لاٹھ یا پٔٹ۔

بٔنسُری:- [م۔مؤل: بنسُری < س: وَنٛشی]۔ مورلی۔ واجِنٛجٕ نَے۔

بٔنک:- [ن۔مؤل: بنٛک < اَنٛگ: بینٛک (Bank)] روپیہٕ بیترِ جمع کرنٕک خزانہٕ۔سُہ خزانہٕ یتھ أندر لوٗکن ہنٛز یا سرکأری روپیہٕ بیترِ سوٚمبرأوِتھ تھوٚنہٕ چھےٚ یوان۔سُہ اَدارٕ یتھ دیارن ہُنٛد لین دین تہٕ ووزُم وۄرُد بیترِ چھُ سپدان ییٚتہِ ییٚتہٕ سوٚ دَس پیٹھ دیارٕنہٕ دِنہٕ یوان چھِ۔

بٔنگ:- [ن۔مؤل: بَنٛگ < س: بھنگہَ]۔ ا۔خرأبی گرٕھنی۔ پھُٹُن۔م: رَنٛگس بنٛد گرٕھن۔ ۲۔آواز پھٔٹنۍ۔ آواز ژھوٚکنۍ۔ کتھِ منٛز پھپھبر یا کجر بیترِ۔ کتھ نہٕ صاف گرٕھنی۔

بٔنگال:- [ن۔مؤل: بنٛگال]۔ یہٕ چھُ اَکھ علاقہٕ اَمیُک اڈٕ چھُ ہندوستانُک اَکھ پرٛدیش۔

بٔنگالُک:- بنٛگألی۔ بنٛگالُک روزَن وول۔

بٔنگٲلؠ :- بٔنگٲلُک ۔ بٔنگالبن ہنٛز بوٗلی ۔

بٔنگالہٕ :- [ن ۔ مؤل : بٔنگال < س : بھنک + آلیہ] لرٕ پٮ۪ٹھ کُتیٖک لوٗکٕٹ تہٕ ہوادار کمرٕ ۔ ڈالانہٕ ۔

بٔنگہٕ :- [م ۔ مؤل : بٔنگ < س : بھنگہ] ۔ اَکھ کُل ، تمیُک پَن ، ژٕن یا کاٹھ ییمکہِ چٕنہٕ ستیٚ نشہٕ چھُ کھسان ۔

بٔنگہِ بوٗبُس :- ۱ ۔ آتَش باز ہُنٛد اَکھ قسم ۔ اَکھ بنگولہٕ یُس ہوٗہس منٛز ہیوٚ رلاؠ تہٕ پھاٹاونہٕ چھُ یوان ۔ ۲ ۔ ہتہٕ مَنن ، یُس بتھ لدِتھ ییہہ ۔

بٔنگہِ بوٗد :- یُس بٔنگہٕ چتھ دُبنگہٕ آسہِ ۔

بٔنگہٕ ٹرٕیوٗ :- بٔنگہٕ توٗر ۔ بٔنگہٕ پوٗش ۔

بٔنگہٕ ٹوٗپ :- پھٕلی دار بٔنگہٕ پوٗش ۔

بٔنگہِ ٹھوٗل :- ۱ ۔ بٔنگہِ ٹوٗپیُک اَکھ حِصہٕ ۔ ۲ ۔ آتَش بازِ ہُنٛد اَکھ قسم ۔ بنگولُک اکھ قسم ۔

بٔنگہِ دیٚلہِ واٹھ :- تھوٗ کہ جود ۔ اَڈٕ لیٚچ کام ۔

بٔنگہٕ دٕبو :- یُس جٕنہٕ سِندی پٲٹھی بٔنگہٕ آسہِ چوان ۔

بٔنگہٕ دیوٗل :- بٔنگہٕ دلیٖچ زٕ ہٕٹھ تہٕ تٕنی ربل ۔

بٔنگہٕ ڈار :- سوٗ زٔمین یتھ بٔنگہٕ آسہِ بووان ۔

بٔنگہِ ڈٕس :- ۱ ۔ بٔنگہٕ دٔگنک ژھوٹہٕ ۔ ۲ ۔ میٖژ لوٗپُن ہیٚوٕ اِنسان ۔

بٔنگہِ رَز :- بٔنگہٕ دبل وُٹھتھ بناوٕمٕژ رَز ۔

بٔنگہٕ رَس :- بٔنگہِ شیٖر ۔ نشہِ کھارٕ وُن اکھ عارق یُس بٔنگہٕ وُتھرس دِ گتھ بناونہٕ چھُ یوان ۔

بٔنگہِ زٕرگرٕ ہٕنی :- رٔنگس منٛز بٔنگ گرٕھن ۔ بےٚ مزگی گرٕھنی ۔

بٔنگہِ شیٖر :- بٔنگہٕ پوٗشن دِ گتھ کڈُمُت شیٖر ۔

بٔنگہِ شوٗد :- یُس بٔنگہِ نٔشس لور آسہِ ۔ یُس بٔنگہٕ چٕنٛک عادتھ آسہِ ۔

بٔنگہِ مٔنزی نژُن ، بٔنگہِ أنٛدری نژُن :- ۱ ۔ بٔلی زوٗرٕ ژٕن ۔ سوٗ کام کرٕنی یتھ نہٕ کانہہ پھَل نیرِ ۔ (گریرسن) ۲ ۔ اَتھرٕ نہٕ گرٕھن ۔ کِچہٕ کِچہٕ نہٕ گرٕھن ۔

بٔنگہٕ تٕلنی :- ۱ ۔ (ل ۔ م) بٔنگہٕ ژٕٹھ نٕنی ۔ ۲ ۔ کُنہِ چیزس نہٕ کوٗش زٕ روُن ۔ پتھ کُن نہٕ دٕہ تہٕ تھوُن ۔

بٔنگہٕ چتھ :- ییمی بٔنگہٕ چیمژ آسہِ تہٕ دٔپتھ گو مغزو ڈوٗلمُت ۔ یَس نہٕ حبس تہٕ ہوٗش برابر آسہِ ۔

بٔنگہِ دِنی :- ۱ ۔ بٔنگہٕ چاوِتھ نشہٕ کھارُن ۔ ۲ ۔ میٖژ خبر ہیٚنی ، میٖژ نوٗن دیٚن ۔ مؤلہٕ مونٛجہٕ گاٗلُن ۔

بٔنگہٕ گاٗلنی :- پھٔش پھٔش دِتھ یاوٗشنیر ستیٚ بٔنگہٕ کُملاوٕنی ۔ پوٗرٕ پٲٹھی تباہ کرُن ۔ کُنہِ لایق نہٕ تھوُن ۔ مؤلہٕ مونٛجہٕ گاٗلُن ۔

بٔنگہٕ وُڈاوٕنی :- سٲری ہے فان کرُن ۔ سوٗرے کینٛہہ ہتھ ژٕلن تہٕ وٲران کرُن ۔ پتھ کُن نہٕ رٕژھ تہٕ تھوٕنی ۔

بٔنگہٕ وہٕنی :- سوٗرے خٔرچ گرٕھن ۔ سوٗرے موکلن ۔ پتھ کُن نہٕ کینٛہہ روزُن ۔

بٔنگہٕ یار :- یَس ستیٚ رٕلتھ بٔنگہٕ ییہ چٕنہٕ ۔

بٔنگہٕ یارٕ رَز :- بنگیٖن ہنٛز دوستی ۔ بٔنگہٕ چٕنہٕ والین ہُنٛد

اکھأ کِس ہِستی یارانہٕ۔

بنگر ، بنٛگر :- ا۔ بنگہٕ کِنن وول۔ ۲۔ یُس بنگہٕ لور آسہِ۔ یُس بنگہٕ آسہِ چوان۔ ۳۔ بنگریٛنی۔

بنگولہٕ :- اکہِ آتش بازِ ہُند ناو۔

بوٗا :- [ن۔ مؤل: بوٗ < س: بھو] سمسار۔ زگتھ۔

بوٗسر۔ بوٗساگر :- سمسارٕ رٕپی سمندر۔ سمسار (ییمہِ اپور ترٛن واتہِ)۔

بوٗن ا :- [ن۔ مؤل: بوٗن < بھونہ]۔ لر۔ منٛدور۔

بوٗن سوٗمبراٗون :- گرٕ کی سبٹھاہ چیز سوٗمبراٗونی۔ گرٕچ سامگرے سوٗمبراوٗنی۔

بوٗن ۲ :- [ن۔ مؤل: بوٗن < س: بھونہ] کشیرِ منٛز اکہِ مشہور جایہِ ہُند ناو یتھ مٔتن تہٕ وَنان چھِ، اتہِ چھُ ہینٛدٕ ہن ہُنٛد اکھ مشہوٗر تیرتھ۔

بوٗاسیر :- [م۔ مؤل: بوٗاسیر < ع: بواسیر < بسر]۔ اکہِ بِمارِ ہُند ناو یتھ منٛز کینٛژَن صوٗرتن منٛز ماٗدانِس ہِستی رتھ چھُ پکان۔

بوٗاسیر لد :- ا۔ یُس بواسیر آسہِ۔ یُس بواسیرِ ہُند دود آسہِ۔ ۲۔ خوشکیٛژ لد۔

بوٗأنی :- [م۔ مؤل: بوٗأنی < س: بھوأنی]۔ دیوی۔ أکِس دیوی ہُند ناو۔

بوٗروز :- [ن۔ مؤل: بوٗرز < س: بھو+رُج]۔ بیٛیہ تہٕ بیٛیہ زٕنمس پٔنٛگ روٗگ۔ آواگمنگ پدٕتھ۔

بوٗسوٗ دُر :- وُچھو ''بوٗسر''۔

بہل :- [م۔ مؤل: بہل]۔ کوٗہس کھسن وألی ہِنٛز ڈکھرٕ نچ ہلم یا ڈنٛڈٕ۔

بہا ، باہ :- [ن۔ مؤل: بہا < س: واشپر] گرٕ گہٕ وٕنس تہٕ تِس چیزس بیترِ یُس دٕہیٛو ہ ووتھان چھُ۔

بہا دین :- کانٛہہ چیز گرٕ کہٕ نأوِتھ پانس یا کُنہِ بنٛدس تمٕیُک بہاواتناوٗن۔

بہا کھیوٗن :- بہا ہِستی کُنہِ چیزٕک پلٹُن۔

بہالد :- یتھ بہا آسہِ لوٗگمت۔ یہِ کینٛژھا بہا لگنہٕ پلٹیومُت آسہِ۔

بہالگُن :- بہا ہِستی خراب گژھن، کھو ٹھ گژھن یا پلٹُن۔

بہاوَن :- ا۔ پانس بہا دیُن۔ بہاشرٛان کرُن۔ وُشناوُن۔ گرٕم کرُن۔ (کھنہِ چیز بیترِ)۔

بہایُن :- پٔپُن۔ بہس تھونہٕ ہِستی پٔپُن۔

بہا ٹھانہٕ :- [ن۔ مؤل: بہا ٹھانہٕ < س: واشپہ+ ستٔنبھنہٕ] (ل۔م)۔ بہاس ٹھانہٕ۔ لیوٗب تھوٗپ۔ اپُز منٛز وُرن ترٛاوُن۔

بہا ٹھانہٕ روزُن :- لیوٗب تھوٗپ روزُن۔ وُرن روزُن۔ ہسر پردس منٛز روزُن۔

بہا ٹھانہٕ گژھن :- لیوٗب تھوٗپ وٕتھتھ گژھن۔ وُرن وٕتھتھ گژھن۔ وُرن نہٕ روزُن۔ ننر گژھن۔

بہار :- [ن۔ مؤل: بہار < ف: بہار۔ پہلوی : دٕہر] سوٗنتھ۔ سوٗنتہٕ کال۔

بَہارس کیٛت :- سوٚنتہٕ کالہٕ۔سوٚنتَس کیٛت ۔

بَہارُک :- سوٚنتُک ۔

بہارچھاوُن :- ۱۔ بہارُک لُطف تُلُن ۔ ۲۔ جوٲنی ہُند لُطف تُلُن ۔ ۳۔ (شُرِ بن ہِندِ ذٕسی) سوکھ پڑاوُن ۔ راحتھ لَبُن ۔

بَہاریُن :- سوٚنتھ یُن ۔ سوٚنتہٕ کال واتُن ۔ (کُل کوٚٹ بیترِ) پھولُن ۔ زُواٗژُن ۔ بجا گڑھن ۔ نوٗن تہٕ پھولُن ۔

بُہاٗرِ :- بہارُک ۔سوٚنتُک ۔سوٚنتہٕ چالہٕ

بَہاژ ، بَہٕژ :- [م ۔مؤل: بَہاژ/بَہٕژ <س: وَہترہ] ژھیٖیہٕ پَش کرِھی مال سارنٕچ اَکھ بُڈ تہٕ کھُجٕ ناو۔

بَہاژِہاٗنز :- بہاژِ چلاوَن وول ۔ بہاژِ وول ۔

بَہاکھ، بہکھ :- [م ۔مؤل: بہک]۔ کوٗہی پوٚت وَن ۔ پوٚت وَن ییٚتہٕ پٔہلی گٔپنن تہٕ تیٚرن گاسہٕ کھیٚاونہٕ نوان چھہٕ ۔نیٛر ۔ نے ۔

بَہا کھِ کھسُن :- پوٚت وَن کھسُن ۔ چار وایِن تہٕ تیٚرن بیترِ نظر دِنہٕ پوٚت وَن کھسُن ۔

بَہاگنی :- [م ۔مؤل: بہاگن <س: دَڈادش + گنہَ] پڑون اَکھ سِکہٕ ییٚمیُک قٟمت اٗٹھ ہارٕ اوس ۔

بَہاگٕنٟین :- سہٕ پڑون سِکہٕ یُس بَہا گنہٕ لوان اوس ۔

بَہاگوٗن :- [ن ۔مؤل: بہاگن <س: دَوٗادشہ + گُنہٕ] بہہ لٔٹھِ اِکہٕ وَٹہٕ گرِتھ ۔بہہِ پھرِ گوٗن گرِتھ ۔ بہہ لٔٹھِ کانٛہہ مبقدار یاراد۔

بَہانہٕ :- [ن ۔مؤل: بَیان <ف: بہانہ]۔ حیلہٕ۔ ہیٚتھ ۔

بَہانہٕ باز :- بَہانہٕ ژھٔنڈن وول ۔ بَہانہٕ گوٚر ۔ حیلہٕ گوٚر ۔

بہانہٕ کرُن :- حیلہٕ کرُن ۔ ہیٚتھ کرُن ۔

بَہانہٕ گوٚر :- ہیٚتہٕ گوٚر ۔ حیلہٕ گوٚر ۔ یُس ہیٚتن زاگہٕ ۔ یَس ہیٚتھ رٹنُک عادتھ آسہٕ ۔

بَہہ لگُن :- دانہٕ گونٛن منٛز یا تھپرِ بن منٛز کینٛہہ دوٗہ روزنَس وَنان ۔

بَہلرِ :- [ن ۔مؤل: بَہلر < اَنگ: بوٗایلَر (Boiler)] (گُنہٕ کارخانُک یا مشینہٕ بیترِ ہُند) بہا (بہہ یادِ ترٛاوُنُک نور ۔ گُنہِ کارخانس منٛز آب گرٛکہٕ ناوِنُک بوٗڈ ڈٔرٛم ۔

بَہلہٕ پایہٕ :- یُس اَکس ییٚنہٕ ہِندِ کھوتہٕ تھزرس یا جان حالس منٛز آسہٕ ۔ تھدِ پایہٕ ۔

بَہلوٗلُن جٔنڈٕ :- ۱۔ خِرقہٕ ۔ دَرویٛشی ہُند نشانہٕ ۔ ۲۔ کینٛہہ نہٕ آسُن ۔

بیاتھ :- [م ۔مؤل: بیات <ع: بیعت] پیٖرِ سنٛزِ کتھِ بیترِ پیٚٹھ پکنُک وادٕ ۔

بَیاتھ دِنی :- ۱۔ مُرید بناوُن ۔ ۲۔ سبق پرُن ۔ نٔکی نٔصیٖحژ کرنہٕ ۔ پرنہٕ ہیٚہُن ۔

بیاتھ وَٹنی :- پٔٹُن مُرید زاٗنتھ کانٛسہٕ ہبداستھ دِنی ۔

بیاض :- [م ۔مؤل: بیاض <ع: بیاض]۔ ۱۔ سو لوکُٹ کتاب یَتھ منٛز یادٕ ؤترٕ باپتھ شار ۔ بیترِ دٔرج آسَن ۔ نوٹ بُک ۔ ۲۔ علمِ رَملہٕ چو

شُر ہوشکلو منز اکہِ شکلہِ ہُنْد ناو۔

بَیال:- وُچھِو ''بیالہٕ''۔

بیالہٕ:- ستی بوج۔

بیان:- [ن۔ مؤل: بیان <ع: بیان <بین]۔ یہِ کینژھا زبأنی یا لیکھتھ وننہٕ یِیہِ۔

بیان کرُن:- وَنُن۔ حال بوزناوُن۔

بَیانکھ:- [مؤل: بیانک <س: بھیانکہ]۔ خوفناکھ۔ خطرناک۔ ہأبتھ ناکھ۔ یہِ وُچھنہٕ کھوژُن یِیہِ۔

بَیہِ ا بےَ:- [ن۔ مؤل: بےَ <س: بھَیَہ] خوف۔ بیم۔ ڈَر۔ ترٛاس۔

بَیَس تل تھوُن:- کھوژٕ ناوِتھ کانٛہہ پنٕنہٕ نِس اَتھَس منز رَٹُن۔ بیمس تل تھوُن۔

بیَس تل روزُن:- کھوژِتھ روزُن۔ خوفس تل روزُن۔

بَیہِ تھوُن:- (کانٛسہ) خوف تھوُن۔ بیم تھوُن۔

بَیہِ دین:- کھوژٕ ناوُن۔ ترٛہرٕ ناوُن۔

بَیہِ رؤس:- بےٚ خوف، یُس نہٕ کھوژِ۔ نڈَر۔

بَیہِ روزُن:- بیم روزُن۔ ڈَر روزُن۔ خوف روزُن۔ کھوٗژِ تھی روزُن۔ خوف کھنہٕ پتہٕ تتھی حالس منز روزُن۔ بَیہِ ژھٹھ۔ بَیہِ ستی ژھٹھ پھیرِتھ گژھنی۔ وَہمہٕ گژھُن۔ پھرٛٹھ گژھُن۔

بَیہِ سوٚت:- بَیہِ سان۔ خوفناکھ۔ یہِ وُچھنہٕ کھوژی زِ۔

بَیہِ کاسُن:- بیم ژٕلراوُن۔ خوف دوٗر کرُن۔ کھوژُن کڈُن۔

بَیہِ کھیوٚن:- کھوژُن۔ خوف کھیوٚن۔ روب ہیوٚن۔ بیم رَٹُن۔ ترٛاس کھیوٚن۔

بَیہِ وِیوٚت:- کھوٗژمُت، یَس کُنہہ سخ بیم آسہِ۔ ترٛہر یومُت۔

بَیہِ ہَرٛ:- بَیہِ موٚت آسُن۔ خوف زَدٕ آسُن۔ سو حالتھ یوس بےَ پنٕنہٕ گژھان چھےٚ۔

بَیہِ ہاوُن:- کھوژٕ ناوُن بیم تھوُن۔ خوفہٕ ستی ژٕ مراوُن۔

بَیہِ ہوٚت:- کھوٗژمُت۔ خوفہٕ ستی۔ ژٕمیوٗمُت۔ خوف زَد۔

بَیہِ ۲:- [ن۔ مؤل: بےَ <س: بھَیَہ]۔ (زارس منز) شَرٕط۔ داو۔

بأتل:- (ہار بیترِ) یوسہٕ بأتھ دِوان آسہِ

بَیہِ بہُن، بےَ بہُن:- شرٕط لگاوُن۔

بَیہِ ۳:- [ن۔ مؤل: بَیہِ <ع: بیع]۔ ا۔ (جاداد) کِنُن۔ ۲۔ بیعہ نامہٕ۔

بَیہِ نامہٕ (بیعہ نامہٕ):- تحریریُس کانٛہہ چیز کِنن وِزِ ہینہٕ وول تہٕ کِنن وول پانٕنہٕ وأنی چھُ کران۔ قبالہٕ۔

با

با ا:- [<ک: بایہ <س: بھرٛ اترٕ]۔ 'بایہ' لفظُک ژھوٚٹ، مِ: ہتہٕ با، کیٛا با = ہتہٕ بایہ، کیٛا بایہِ۔

با ۲:- [<ف: با] سان۔ یہِ چھُ اکھ بروٗنٛہہ لوٗگ، مِ: بااَدب، باشان بیترِ۔

با اثر:- رٔ سوخہٕ وول۔

با اَدب :- اَدبہٕ وول ۔ یُس اَدب آسہِ ۔ تمیٖز دار، تمیٖزٕ سان ۔ زِچھر ۔

کنٛسر :- زانن وول ۔

باخودا :- خوداہس سٕنٛد قسم ۔

باروٗسوٗخ :- اَثر رُسوٗخہٕ وول ۔ یُس کانٛسہِ مالس بیترِ تام زان یا چلنٕ آسہِ ۔

باقاعِد، باقایدہ :- ۱۔ یتھ پاٹھی پزٕ ۔ یہ ضابطہٕ آسہِ ۔ ۲۔ پوٗرٕ پاٹھی ۔ جان پاٹھی ۔ ٹھیکھ پاٹھی ۔ قایدٕ موجوٗب ۔ گنٛڈی تی پاٹھی ۔

باب :- [ن ۔ موٗل: باب < ع: باب] ۔ کِتابہِ ہُنٛد کانٛہہ اَکھ حِصہٕ ۔

باہنٛز :- [م ۔ موٗل: بابَن] ۔ یہ چھُ اَکھ پوٗت لوٗگ ۔ مِ: بُرقہٕ باہنٛز ۔ بأے زٕنی ۔

بابی :- [م ۔ موٗل: بابی < ہ: بھابی < س: بھرٛاتر + ف: بی بی لفظُک ژھوٗٹ] ۔ بأے کاکنی ۔ بأے سنٛز زنانہٕ ۔

بابہٕ :- [ن ۔ موٗل: باب < ف: بابا/ < پراکرت: بپّہ] بَب ۔ موٗل ۔ (گُنہٕ گُنہٕ) بُڈ ی بَب ۔ گرُک زیٹھ ۔ رِتس تہٕ دَرویش انسانس تہٕ ونان ۔

بابوٗ :- [ن ۔ موٗل: بابوٗ < س: دٟپتا یا وٟپسر] ۔ بوب ۔ یِز تہٕ سان بنٛگالس ونان ۔

بابوٗنہٕ، بوبوٗنہٕ :- [ن ۔ موٗل: بابوٗن/بوبون] ۔ اَکھ بوٗٹی ۔ اَکِہ پوشُک ناو ۔

باتھر، باپتھر :- [ن ۔ موٗل: باتھر < ک: باہ + پوتھر < س: بھرٛاترٕ + پُترٕ ہ] بأے سُنٛد نیچو ۔

باپَتھ :- [ف: بابَت] ۔ موکھ ۔ پٕژھی ۔ خاطرٕ ۔ سَببہٕ ۔

باپتھ نوش :- [< ک: باپوتھر + نوش < س: بھرٛاترٕ + پترہ + سنُشا] باپتھر سنٛز کولے ۔ بأے سنٛدِس نیچوی سنٛز آشنی ۔

باپار :- [ن ۔ موٗل: باپار < س: ویاپار] ۔ ۱۔ تجارتھ بیترِ ۔ کارٕ بار ۔ ۲۔ وَرتاو ۔ مِ: فقیٖر باپار، چأری باپار بیترِ ۔

باپأری :- بوڈ تاجر یُس تجارتک سٹھاہ کارٕ بار آسہِ ۔

باتہِ :- [م ۔ موٗل: بات < س: بھاتہِ] ۔ ۱۔ شوٗبہٕ ۔ پزٕ ۔ مِ: یہ باتہِ نہٕ ۔ ۲۔ عَقلہِ منٛز ۔ زأنی منٛز ۔

باتہِ اَنُن :- گاشس اَندرانُن ۔ (ورگہٕ) وبژھناوُن ۔ فِکرِ تارُن ۔ ہاوُن ۔

باتہِ کھسُن :- پوٗرٕ پاٹھی درٛینٛٹھی یُن ۔ نٕزٕ پاٹھی بوزنہٕ یُن ۔ ٹارِ کھسُن ۔ فِکرِ کھسُن، اَچھ ٹلٕی یُن ۔

باتہِ یُن :- باتہِ کھسُن ۔

باتھ :- [م ۔ موٗل: بات < س: وارتا] ۔ ۱۔ کتھ ۔ ۲۔ ماملہٕ ۔ مِ: یہ کوسہٕ باتھ چھےٚ ۔ ۳۔ وتھ تدبیر ۔

باتھ نہٕ آسٕنی :- ۱۔ سَوالے نہٕ پأدٕ سپدُن ۔ کتھے نہٕ آسٕنی ۔ ۲۔ وارنہٕ آسُن ۔ وبستار نہٕ آسُن ۔ پکن پاے نہٕ آسُن ۔

باٹُر :- [ن ۔ موٗل: باٹر < س: وَرتِکا (م، ہ: بٹیر)]

(وُپھوُن) اَکھ جاناوار۔

باٹُر اَتھِ لگُن:- باٹُر اَتھس منٛز یُن۔ بڈ تھپھا اَتھِ لگُنۍ۔ تیُتھ کانٛہہ یا کینٛہہ اَتھس منٛز یُن ییٚمہِ ستۍ بوٗ ڈ مطلبا نیرِ۔

باٹُر پیوٚن:- تیٚمِہ نہٕ برٛانٛتھے آسہِ تِی لبُن۔ دارِ کنۍ اَنٛزیُن۔

باٹُر ہیوٚہ:- جان۔ خوش شکل۔ خوش ڈول۔

باٹھ ا:- [ن۔ موٗل: باٹھ]۔ ا۔ یہِ کینٛژھا گلِس ٹھلِتھ آسہِ دزٕامُت۔ ۲۔ گنٛڈی زَنڈ۔ گنٛڈی دوپھ (گریزن)۔

باٹھ ۲:- [ن۔ موٗل: باٹھ <س: بھٹّہ (م، ہ: بھاٹ)] راژ یا راجہٕ ہٕندی گون گوٚن وول (یہ اوس راژس نیٚنٛدِ رِوُز ناوَنہٕ باپتھ تسُند بجر گوٚوان)۔

باٹھ باے:- ا۔ یوسہٕ راژ ہٕندی گون اُس گوٚوان۔ ۲۔ باٹھ ہٕنز کولے۔

باٹھ بُٹل:- وَدَن تانٛتھ۔ وَدَن پاٹھر (یتھِ کنۍ، باٹھ، نیٚنٛدِ رِووتھوٗنے اُسۍ راژ ہٕندی گون گوٚن وِزلاگان)۔

باٹھ بُٹل لگنۍ:- وَدَن وان لگُن۔ باکہٕ باکھ گژھنۍ۔

باٹھ لاگُن:- وَدن وان لاگُن۔ ٹنگہٕ دِنہٕ۔

باٹھ دُہرُن:- ودان وان ٹُلُن۔ یتھِ کنۍ وَدُن زَنتہٕ کانٛسہِ لوٚیمُت آسہِ۔

باٹِھل:- باٹھ سُند کار۔ باٹھگی۔ بڈہن موٚہنوٚہن ہٕندی گون گوٚونچ کام۔

(داٹھِ) باٹھ ۳:- ا۔ اَکہٕ گرُک اَکھ داند تہٕ بیٚیہٕ گرُک بیاکھ داند یکہٕ وَٹہٕ وانٛیس ونان۔ ۲۔ بوج کرُن۔ پاٹیل کرٕنی۔ ۳۔ داٹھِ وول یُس دانٛدس لدِتھ بور آسہِ ساران۔ (گریزن)۔ ۴۔ بڑیٹھ۔ چور۔ داند بڑاٹھ تہٕ چھِ ونان۔

باج:- [ن۔ موٗل: باج <ف: باج]۔ زِج۔ خراج۔ تم دیا ریم حاےکمس کُن پیٚٹھن تارٕنی۔ ٹیکس۔

باجہِ وول:- ا۔ یُس باج تاران یا دِوان آسہِ۔ یُس باج دِنٛس قابل آسہِ۔ ۲۔ سُہ چیز بیترِ یتھ پیٚٹھ باج دیُن کھسہِ۔

باجدار:- ا۔ یُس باج دِیہِ۔ ۲۔ یتھ پیٚٹھ باج ہینہٕ ییہِ۔

باج لگُن:- باج دیُن پیوٚن۔ (تسُند یُس نہٕ بروٗنٛہہ دِوان آسہِ ہے)۔ زِج کھسنۍ (تتھ چیزس بیترِ پیٚٹھ یتھ نہٕ بروٗنٛہہ اُس)۔ ٹیکس لگُن۔

باجہِ:- [ن۔ موٗل: باج <س: وادیہٕ]۔ اَکھ ساز۔ اَکہِ سازُک ناو۔

باجہِ وول:- باجہِ وایَن وول۔ باجہِ کنٛن وول۔

باجر ا:- [م۔ موٗل: باجر <پنٛجابی: بجری <؟س: بھج] نچ نچ روٗڈی۔

باجر ۲:- [م۔ موٗل: باجر <س: واجہٕ +ر۔ (م، ہ: باجرا) اَکہِ قسمُک اَناج۔

باءجر:- [م۔ موٗل: باجر]۔ چھاٗر۔ باٹبر۔ جلدی۔ زٕلہٕ لار

باءجر پاوٕنی:- چھاٗر ژھٕننۍ۔ باٹبر ژھٕننۍ۔

باجرٕ پیٚنٛز :- چھاًر پیٚنٛز - بانٛبر پیٚنٛز -

باجرِ لَد :- یُس بانٛبرِ منٛز آسہِ - بانٛبرِ لَد - یُس چھاًر آسہِ - یُس سخ جلدی منٛز آسہِ -

باچہِ بَٹھ :- [ن - مؤل : باچہِ بَٹ > س : بھاشا + بھٹہّ یا داچیٚہ + بھٹہّ] - سُہ برٛہمن یُس ترٛتھس پٔٹھ پوٗزاتہٕ شرٛادیٲتھ ہاوناوُنس لگان آسہِ - پَنٛڈٕ - مِ - باچہِ بَٹھ باے -

باچہِ بَٹٕنۍ :- باچہِ بَٹھ سنٛز زنانہٕ یا گرٕواجنۍ - تسنٛز زنانہٕ یُس ترٛتھس پٔٹھ شرٛادیٲتھ آسہِ کرناوان -

باچہِ بَٹھ تون :- باچہِ بَٹھگی - باچہِ بَٹھ باپار -

باچہِ بَٹھ دوٗر :- باچہِ بَٹَن ہنٛز جماتھ - پَنٛڈٕ دوٗر -

باچہِ بَٹِل :- باچہِ بَٹھ سُند کار -

باچھ :- ا - پٔھوٲرِس نِش مٲلِیچ کھٔنٛڈرَن گرِتھ فہرس - ۲ - سو کتاب یَتھ پٔٹھ مٲلیہِ چھُ لیکھتھ آسان - ۳ - ڈالباچھ = نمبر دارس نِش مٲلیُک فہرس -

باد :- [ن - مؤل : باد > ف : باد = س : داتہَ] - ا - ہُوا - ۲ - زٕنٛٹھ -

بادِ صَبا :- [ن - مؤل : بادِ صبا > ف : باد + ع : صَبا] - صُبحُک ہَوا -

بادِ نسیم :- [ن - مؤل : بادِ نسیم > ف : باد + ع : نسیم] سوٚت سوٚت تہٕ خوش کرُون ہوا -

بادِ لَد :- یُس بادِ بِماًری آسہِ - زٕنٛٹِل (ورگہِ) شکس لد - گاٗنٛز لَد - بادپکُن - ہوا پکٕنچ بِماًری -

زٕنٛٹھ ترٛاوٕنۍ -

باد پیٚنٛز :- ہوا پکنُک روٗگ پیوٚن - زٕنٛٹہٕ ترٛاونُک روٗگ کرُن -

باد چھکٕنۍ :- ا - ٹُروٗنۍ - ترٛتھ کَتھ وَنٛنۍ یوسہٕ نہٕ وٕنٛنہٕ - ۲ - اَپزٕ ے تھسکہٕ ناوُن -

باًدی ہَتھ :- ہوا پکنُک روٗگ - زٕنٛٹہٕ پکنُک روٗگ -

بادَم - بادام :- [ن - مؤل : بادَم / بادام > ف : بادام = س : واتام] اَکھ کٔنٛجہٕ دار موٚو -

بادَم پھُلَے :- بادام کُلِن اَژٕنہِ سوٚنتہٕ پھوٚلہِ ؤتی پوٗش -

بادَم گوٗج :- ا - بادامُک سُہ حصہٕ یُس کٔنٛڈ پھُٹرِتھ اَمہِ اَندرٕ کڈان چھِ - ۲ - جان گرٕچ کوٗر - خانہٕ ماًج کوٗر - مولِج کوٗر -

بادَم واًر :- ا - سُہ باغ یا واًر یتھ بادَم کُلی رُوِتھ آسَن - ۲ - پَربَتھ کِس دامنس تَل اَکھ بادَم باغُک ناو (شہرٕ کی لوٗکھ چھِ توٚت بادَم پھُلے چھاونہِ گژھان)

بادام ٹیوٚک :- بادام شکلہِ ٹیوٚک -

بادام شیٖر :- آب ترٛاًوِتھ گٔھتھ تہٕ زٕنٛٹھ بادامہٕ -

باداًمی :- ا - بادام رَنٛگہٕ - بادام رَنٛگس پٔٹھ - ۲ - بادام شکلہِ - مِ ، باداًمی چٔشمہٕ -

بادٕ وور :- [ن - مؤل : بادٕ وار > ف : باد] - ا - اَزرُون - کاٗنسہِ ہِندِ بَجرِ دَزُن - بیٚے سُند بَجرٕ نہٕ زرِتھ ہٮ۪کُن - ۲ - بادٕ بِماًری -

باڈ وور پیوٚن :- (یہ چھُ وۄہو) باڈ بمأری پیٚنۍ۔

باڈ وور کرُن :- حسد ستی کانٛہہ زالُن۔

باڈ وور گژھُن :- اَزَروُن ییٚن۔ ییٚ سُند بَجر نہٕ زروِتھ ہیکُن۔ ییٚ ہنٛدِ دَزُن۔

باڈ وور وتھُن :- اَزَروُن ییٚن۔ حسد گژھُن۔ زروِتھ نہٕ ہیکُن۔

باڈُن ۱، بڑادُن :- [ن۔ مۄل: باد < ک: باد، بڑاد + اُن < س: وَردَھ] زَرولدُن۔ نکھس کھسُن۔ اَتُس کھسُن۔ اَگادِ کرُن۔ تیزُن۔

باڈِناوُن، بڑادِناوُن :- نکھس کھارِناوُن۔ زرو لدناوُن۔ اَگادِ کرناوُن۔ تیز راوُن۔

باڈُن ۲ :- [س: بادھَنم] اِزادیُن۔ گشٹ دیُن۔ م، سدأے بۄزُم یہ کوہ دیہہ (لل دید)۔

بادشاہ، بادشاہ :- [ن۔ مۄل: بادشاہ < ف: بادشاہ < پادشاہ] سُلطان۔ مُلکُک راز۔

بادشأہی :- رازِ سی۔ بادشاہ سُند ہیوٚہ بَجر۔

بادشأہی وَتھ :- شأہی سَڑک۔ شأہی وَتھ۔ سو وَتھ یُس پأرِ بادشاہ ہنٛز سوأری نیران آسہٕ۔

باڈو :- [ن۔ مۄل: باڈ < ک: باڈ < بڈ < س: وَردَھ] بَجر۔ تھزر۔ کاڈ۔

باڈو اَژُن :- (انسان سُند) کمیے کالس منٛز تھدُن تہٕ بڈُن۔ گُلن کٹن ہُند تھدُن تہٕ پھٚبُن۔

باڈو دار :- سبٹھاہ کھوٚل تہٕ بوٚڈ (بانہٕ بیترِ) سبٹھاہ کھجَر تہٕ زیٚچھر (پلو بیترِ) واریاہ جایہ پیٹھ پھٔلِتھ (گُل کوٚٹ بیترِ)

باڈوِیُن :- کھجَر یا تھزر بنتھ رُکاوٹھ بنُن (تھمس یا ژیٚنس بیترِ)۔

باڈی :- [م۔ مۄل: باڈی < اَنگ: باڈِس (Bodice)] وَچھ وٕلیٚن۔ وَچھ بَند۔

باڑ :- ۱۔ بار بَر دأری ہنٛز کرایہ۔ ۲۔ ویرِ ٹٕکرن ہُند سہ جنگلہٕ یُس رۄٹ کرنہٕ خأطرِ بناونہٕ چھِ یوان۔

بارا :- [ن۔ مۄل: بار < س: بھارہ = ف: بار]۔ وزَن۔ بور۔ گوبر۔ وزنہٕ کِنۍ تیوٚت یوٚت تُلِتھ ہیکِ زِ۔ م، وۄنٛتہٕ بار بیترِ۔

بارِ وول :- یَس یا یَتھ پیٹھ سبٹھاہ گوبر آسہِ۔ یَس یا یَتھ پیٹھ واریاہ بور آسہٕ۔

بادیٚنۍ :- کانٛسہِ ہنٛدی پاپھ یٚنۍ۔ گوناہ یٚنۍ۔

باردار :- ۱۔ بُرژ زنانہٕ۔ گوبہٕ کھور زنانہٕ۔ دُجانہٕ۔ ۲۔ گوٚب۔ سوٚن (انسان)۔

باردار گژھُن :- گوٚب گژھُن۔ پیٹھ بور پیوٚن۔ ذِمہٕ دأری بڈنی۔

بار ژھنُن :- کانٛہہ مُشکل کأم بیترِ پُشرٕنی۔ یہ نہٕ یَس تگہٕ تَس تی مَٹہٕ تھوُن۔

بار ہیوٚن :- ذِمہٕ دأری ہیٚنۍ۔ مَٹہٕ ہیوٚن۔ پانَس پیٹھ ہیوٚن۔

بار ۲ :- [ف: بار < ژَند: وار = س: وارہ] لٹھ۔ پھِر۔

موقہٕ۔ وِز۔ وأری۔

بار بار:۔ وِزوِزِ۔ وَقتہٕ وقتہٕ۔ گرگرِ۔ بیٚیہٕ تہٕ بیٚیہٕ۔

بارَو:۔ [ن۔ مؤل: بارَو < پڑاکرت: بڑ بڑ+ س: وارہ] بِداد۔ کأنسہِ ہِندِ ظلمچ شکایتھ۔ فٔریاد۔

بارَودِنی:۔ بِداد دِنی۔ بیٚیس نِش شکایتھ کرٕنی۔ بیٚیس فٔریاد کرُن۔ بیٚیس نِش دیُن پٔشُن۔

بارَو دیُن:۔ کُنٛیک وٕ‌ٲری وٕ‌ٲری وٕتھُن۔ م: ژٔور تہٕ مارِ چھہ بارَو دِوان۔

بارَو لگُن:۔ شورٕ وٕتھنہٕ کنٛز ژھانڈ وٕلگُن۔

بارَوَن اَژُن:۔ بِدادس پٔتھ واتُن۔ فٔریاد تہٕ فٔریاد کرٕنی۔ شکایژ پٔتھ شکایتھ کرٕنی۔ اَڈ رٲڈ کرٕنی ہیٚنٛز۔ وَنٛس کھٕسُن۔

بارَوَن لگُن:۔ ۱۔ شکایژن تہٕ اِلزامن ہُنٛد نِشانہٕ بٔنُن۔ ۲۔ بَدرَ دوٕنہٕ نٛس پٔتھ واتُن۔

بارِ ۱:۔ [ن۔ مؤل: بار]۔ تۄملک اَکھ قسم یُس پہاڑی تہٕ گٕنٛجِہ علاقن منٛز ووپداونہٕ چھُ یوان۔

بارِ ۲:۔ [ن۔ مؤل: بار < پڑاکرت: بارَ < س: بَدَر]۔ اکِہ مۄکُ ناو یُس پہاڑی علاقن منٛز خودرَو کٔنڈی دوپھُن نیران چھُ۔

بارِ تھُر:۔ اکِہ کٔنڈی دوپھک ناو۔

بارِ دوپھ:۔ بارِ گُلبن ہُنٛد زنٛڈ۔

بارِ زال:۔ بارِ دوپھو ستی بٔرتھ جاے۔ سو جاے یٚتہٕ وارِیاہ بارِ دوپھ آسَن۔

بارِ کوٚنڈ:۔ بارِ گُلٕنٛیک تیز تہٕ زیٛوٹھ کوٚنڈ۔

بارِ ۳:۔ [س: بھار (م، ہ: بھاری] سنجا ... ب۔ وارِیاہ وَزنی۔ وَزن دار۔

بارِ پیوٚن:۔ کأنٛسہ کأم بیتر پٔتھ پیٚنٛز۔

بارِ ۴:۔ [ن۔ مؤل: بار < س: بھر اشٹر (م، ہ: بھار)] بَربُزی گٕنٛج۔

بارِ تُٹن:۔ (ل۔ م) بَربُزی گٕژ تُٹنی۔ ۱۔ پٔتِس پٔتھ واتُن۔ لاچأری ہٕنٛز حالتھ گژھنی۔

بارِ ۵:۔ [ن۔ مؤل: بار < ف: بار/س: بھار]۔ ۱۔ یوٗژ (مۄہنیو) یِز تہٕ وول۔ أسیر۔ م، یوٗژ بارِ۔ ۲۔ باڑو وول۔

بارِنی:۔ [س: بھر اتر+ بھگنی]۔ بیٚنہِ بأے۔

بارِنی تون:۔ بارِنٛین ہُنٛد اکھ أکس ستی مأے محبتھ تہٕ ورتاو بیتر۔ تِتھُے مأے محبتھ تہٕ وَرتاو بیترِ یُتھ پانہٕ وأنی بارِنٛین آسان چھُ۔

بارِتنگ:۔ پٔتھرس ستی ستی کھسہٕ وِنہٕ اکِہ زنٛڈک ناو۔

بارِ خوداے:۔ [< ع: بار+ ف: خُدا]۔ بوٚڈ خوداے۔ خوداتالا (خُدا تعالیٰ)۔

باردانہٕ:۔ [ن۔ مؤل: باردان < ف: باردانہ]۔ سو بُہری، ٹھیلہٕ یا پٔٹۍ یتھ منٛز کأنٛہہ بور آسہِ تہٕ یِمیٚک وَزن تولنہٕ وِزِ ژٹنہٕ یِیہ۔

بارگاہ:۔ [م۔ مؤل: بارگاہ < ف: بارگاہ]۔ ۱۔ خوداینِ سٕندِس حٔضوٗرَس منٛز۔ ۲۔ کأنٛسہِ بُزرگ یا وٲلی

ہندِس ہوٚضوٗرس منٛز۔ ۳۔ اکھ قسمُک ختمِ شریف۔

۴۔ موٗسیقی ہِندِ سوٗرٕ ؤُک اکھ قسم۔

بارسس اُنن:- بوٚڈ بَناوُن۔ بَجر دیُن۔ مالامال کرُن۔

بارسس آمُت:- کھوٚتمُت۔ بوٚڈ موٚہنیوٗ بنیومُت۔

بارسس یُن:- مالامال گژھن۔ بوٚڈ بَنُن۔ تھزر پراوُن۔

بازا:- [ن۔ موٗل: باز < ف: باز]۔ ۱۔ واپس۔ پوٚت پھیرِتھ۔ ۲۔ بیٚیہِ۔ دُبارٕ۔

بازبرآمد:- [ف: بازبرآمد] غارحاضری کِنی مُقدِس یگ طرفی گژھتھ سہٕ بیٚیہِ چلاوُن۔ مُقدِمہٕ یکطرفی ردکرٕنی۔ کانْہہ مِثل کُنہِ دفترس منٛز دأخلہِ دفتر گژھتھ بیٚیہِ واپس کڈٕنی۔

بازپھیرُن ا:- پوٚت پھیرُن۔

بازیافت (کرُن):- [ف: بازیافت]۔ روومُت لبُن۔

بازدیُن ا:- دُبارٕ نہٕ کرنُک وادٕ کرُن۔ پوٚت ہیوٚن۔

باز۲:- [ن۔ موٗل: باز < ف: باز] (زار گندنس منٛز) اکھ وأری، داو۔

بازپیوٚن:- بازسیوٚد گژھن۔ بازپھر وَژنیرُن۔ باز زیٚتُن۔ تاس پیوٚن۔ سیر گژھن۔ بأتھ پیوٚن۔

بازپھیرُن ۲:- بازپانس کُن یُن۔ داویُن۔

بازیُن ۲:- (گندنس) وأری یِنی۔ داویُن۔

(پوختہٕ) باز:- زارس منٛز سہٕ بازِ یتھ منٛز زٕہنی زِ۔ پھرٕ ؤژباز۔

(خام) باز:- زارس منٛز سہٕ باز یَتھ منٛز ہأری زِ۔ پھیٚشِل باز۔

باز۳:- [ف: باز]۔ اکھ پوٚت لوٚگ۔ م: کوتر باز۔

بازر:- [ن۔ موٗل: بازر < ف: بازار]۔ سو جاے یٚتہِ واریاہ وان آسن۔

بازر اَژُن:- وانہِ وانہِ پھیرِنچ تہٕ فوٚضوٗل دِیار وُڑاونٕچ چکھٕ اَژٕنی۔

بازرژاُنن:- بازرُک پٕشی کہٕ ژانُن۔ چیز بیترِ موٗلی ہنس پٹھ دیار رؤڈراونٕچ چکھٕ ژانٕنی۔

بازروٗچھن:- (بازرس منٛز) کُنہِ چیزُک مول سرٕ کرُن۔ کُنہِ چیزس بازرُک قیٖمتھ وُچھتھ مول گنڈُن۔

بازری:- یتھ یأیس بازرس ستی توٗلُق آسہِ۔ یہِ کینژھا عام پأٹھی بازرِ کِنُن آسہِ۔ موموٗلی۔ عام۔ یتھ یأیس خاص کانْہہ اہمیت آسہِ نہٕ۔ وُسی پایہِ۔ بوٚنی مہِ درجُک۔

بازری جوش:- ئلی تاو۔

بازر بنگہٕ:- [م۔ موٗل: بازربنگ < س: واج + ر + بھنگہ]۔ ۱۔ اکھ قسمُک اناج۔ ۲۔ گاسُک اکھ قِسم یُس دوہَن لگان چھُ، یہِ گاسہٕ چھنہٕ چاروأے کھوان۔

بازپرس:- [ن۔ موٗل: بازپُرس < ف: بازپُرس]۔ پُژھگأر۔ تفتیش۔ جواب طلبی۔ پُرخاش۔

باس ا:- [ن۔ مۄل: باس < س: بھاس]۔ اِحساس۔ ژَیُن۔

باسہٕ ٲنن:- یہِ نہٕ درٛیِنٛٹھ آسہِ یوان تہٕ درٛیِنٛٹھ ٲنُن۔

باسناوُن۔ اِحساس دیُن۔ ژیٖنہٕ ناوُن۔ باسہٕ وُن۔

بوزنہٕ یِوُن۔ یہِ درٛیِنٛٹھ ہیکہِ یتھ۔ یہِ نوٚن آسہِ۔ یہِ پزٕ ۆ کھُٹ آسہِ۔

باسُن:- ۱۔ موٚحسوٗس سپدُن۔ بوزنہٕ یُن۔ نظرِ ہیٚو ہ گرُھن۔ ژیٖنُن۔ ۲۔ بروٗنت گرُھن۔

باس دیُن:- ژیٖنہٕ ؤنی دِنی۔ اِشارٕ دیُن۔ حِس دیُن۔

باسناوُن:- درٛیِنٛٹھ ٲنُن۔ فِکرِ تارُن۔ ژیٖنہٕ ناوُن۔

باس ۲:- بھکھ۔

باسکر:- [ن۔ مۄل: باسکر < س: بھاسکرہ]۔ سِری یہِ۔ اَفتابہٕ۔

باسمَتھ:- [م۔ مۄل: باسمَت < ہ: باسمتی < باس = خوشبوٗ]۔ اَکھ زٲژِ داں ذاتھ ییمیُک توٚمُل سَفید، زاںٕن تہٕ مُشکدار آسان چھُ۔

باسمٔتی:- باسمَتھ ذٲژ ہُنٛد۔

باسمٔتی گور:- اَکھ لوٚکٕٹ تہٕ سفید گاری ذاتھ۔

باش:- [ن۔ مۄل: باش < س: بھاشا]۔ بوز شوژ۔ ؤطیرٕ۔ تمیز۔ وقوف۔

باشہٕ رۆس:- بےٚ بوش۔ یَس نہٕ کانٛہہ گاٹہٕ آسہِ۔ یَس نہٕ بوزٕ شوژ آسہِ۔

باشہِ وول:- یَس بوزٕ شوژ آسہِ۔ یَس جان ؤطیر آسہِ۔

باش تھٲوُن:- طرٕیقہٕ ہیٚچھناوُن۔ سُلیقہٕ دیُن۔ گاٹہٕ دیُن۔ وۄتھِ بیٚٹھ ہیٚچھناوٕنی۔

باشنٛدٕ:- [مۄل: باشنٛد < ف: باشندہ] کُنہِ جایہِ مُستقِل پٲٹھۍ روزَن وول۔ بَسکیٖن۔

باشا:- [م۔ مۄل: باشا < س: بھاشا]۔ زبان۔ زیو۔ بۄلی۔

باشہِ ا:- [م۔ مۄل: باش < س: بھاشا] شُری سُنٛد بول بوش۔ گٕلی سِنٛز کتھ۔

باشہِ کرنہِ:- شُری سُنٛد کتھ کرنہِ ہیوٚن۔ بول بوش کرُن۔

باشُن:- کتھ باتھ کرنہِ۔ لفظ بوٚلنی۔ ۲۔ گنزرُن۔ زانُن۔ مانُن۔ دَپُن۔ م: تمی کوٚرُس مول بٲشتھ سبٹھا ہ یزتھ۔ ۳۔ زیوٚ کڈُن (خاص کٔرتھ کُنہ ریش، شرٛادس بیترِ پیٹھ)۔

بٲشرَن:- کتھہٕ کرنہٕ ہیٚچھناوُن۔

باشہِ کرناوُن:- بوٚلُن ہیٚچھناوُن (شُر بیترِ)۔

بوشمُت:- نیٚبرٕ کنی ووٚنمت۔ زیوٚ کوٚڈمُت (خاص کٔرتھ کُنہِ کرٕ یا یہِ شرٛادس پٲتھس بیترِ پیٹھ)

باشہِ ۲:- پٲز۔ ہٕہر۔ وارِیُل۔

باضأبطہٕ:- ۱۔ باقأید۔ حسابہٕ حسابہٕ۔ ۲۔ پۆرٕ سلیح سامانہٕ گٔنڈِتھ۔ پکھ پٹھٕرتھ۔ پۆرٕ تیأری کٔرتھ۔ بابوٚنٛد بَس۔

باضے:- [مۄل: باضے < ع: بعض] کُنہ کُنہِ ساتہٕ۔ کُنہِ کُنہ وقتہٕ۔ منٛزی منٛزی۔

باغ:- [ن۔ مۄل: باغ < ف: باغ] وٲر (پوشہِ گُلشن

تہٕ موٗکلِن ہٕنز)۔

باغہٕ پَر:- اَکھ لوٗکُٹ تہٕ خوشوٗن گُل یُس باغَس منٛز کھسان چھُ۔ وُچھوٗبَر 'تہٕ۔

باغہٕ بۄمبُر:- ا۔ سو بۄمبِر ذاتھ یوٚسہٕ صِرف باغہٕ پوٗشَن ہُنٛد ویٚژتلان چھےٚ۔ ۲۔ زنانہٕ موٚت۔

باغہٕ دار:- باغہٕ طرٕچ دار۔ لرِ ہنٛز سو دار یوٚسہٕ باغَس کُن آسہٕ۔

باغہٕ موے:- لوٗکُٹ موٗکُٹ باغ۔

باغہٕ وول:- باغُک مالِک۔ یُسنٛد باغ آسہٕ۔ یُس باغ آسہٕ۔

باغُک:- سُہ یا تہٕ یتھ باغَس ستیٚ واٹھ آسہٕ۔ تہٕ کینٛژھا باغَس منٛز ووپدیومُت آسہٕ۔

باغوان:- باغ لاگن وول۔ یُس باغ لاگہٕ۔ باغَس راچھ کرَن وول۔

باغوانٕنل:- باغوانہٕ سُنٛد کار۔

بافتہٕ:- [ن۔ مؤل: بافتہٕ <ف: بافتہ]۔ سُہ کپُر یتھ اَکھ لَرِ ستھر تہٕ بیاکھ پوٚٹ آسہٕ۔

باقےٚ:- [ن۔ مؤل: باقےٚ <ع: باقی] پتھ کُن روٗدمُت۔ پتھ کُن تھوومُت۔ ہُر یومُت۔ ہُریمانہٕ۔

باقےٚ تھاوُن:- ا۔ سوٗرے نہٕ ہوٗرُن۔ اَڈہَن ہور نَے تھاوٕنی۔ ۲۔ پتھ کُن کڈُن۔ ہُریمانہٕ کڈُن۔ پتھ پٮ۪ٹھ تھوٗن۔

باقےٚ دار:- سُہ یُس نِش پتھ کُن روزِ۔ دارَن وول۔ یُس ماملہٕ یا قرٕض ہورنَے آسہٕ۔

باقےٚ روزُن:- ا۔ ساری ہیٚتہٕ نہٕ نِکھ وٚتھ گژھن تہٕ اَڈہَن پتھ کُن روزٕنی۔ ۲۔ پتھ کُن نیرُن۔ پتھ کُن بچُن۔ ہُریمانہٕ نیرُن۔ ہُرُن۔

باکھ:- [م۔ مؤل: باک <س: بھَش ؟] وَدَن کرٕکھ۔

باکھ ٹلِتھ تھاوٕنی:- وَدُن بنٛد کرُن۔ ماتمَس اَندر دوٗہدِش وَدُن بنٛد کرُن۔

باکھ ترٛاوٕنی:- بڈٕ وَدُن ہیوٗن۔ بڈٕ بڈٕ وَدَن کرٕکہٕ دِنہٕ۔ (خاصکَر تھ کانٛسہٕ ہنٛدِس مَرنَس پٮ۪ٹھ)۔

باکھ تھوٕنی:- ماتمُک وَدُن تہٕ رِوُن بنٛد کرُن۔ وَدنَس ژھٮ۪ن دیُن۔

باکھ چِکھ، باکھ چِکھ، باکھ چِکھ دِنی:- وَدَن کرٕکھ دِنی۔ (یِتھ لوٗکَن رَحم ییہٕ)۔

باکھ ژھٹٕنی:- دوٚکھہٕ ستیٚ، دَم گژھنہٕ کِنی یا وُتارٕ کِنی یا وُتارٕ پیٚنہٕ پتہٕ وَدَن کرٕکھ نیرتھ ژٕلنی۔

باکھ لاینی:- زٕ پٮ۪ٹھ وَدَن کرٕکھ دِنی۔

باکل:- وَدوُن۔ یُس گرِ گرِ باکہٕ ژھٹہٕ۔ یُس گرِ تہٕ گرِ وَدِ۔

باکہٕ وَدُن:- بڈٕ بڈٕ سبٹھاہ کرٕکہٕ دِنہٕ۔ بڈٕ بڈٕ وَدن وان لاگُن۔

باکہٕ باکھ:- وَدِ وَدِ۔ وَدَن وان (افسوٗس ظاہر کرنہٕ موٗکھ)۔

باکہِ بُتھ :- یَس دِیہِ وُن بُتھ آسہِ ۔ یَس دِیہِ وُن ڈیکہِ آسہِ ۔ یُس وَدِوُن بِچور ہیُو آسہِ ۔

باگہِ بکُر :- بۆتیمار ۔ یَس بُتھس دِیہِ وِنی دژہہِ آسہِ ۔

باکہِ برأر :- وَدوِنی ۔ بومہِ لِدنی ۔

بکہِ بڑور :- یُس پرُتھ ساتہِ وَدَن وان آسہِ لاگان یُس زیرِ ستی وَدِ ۔ وَدِوُن شُر ۔

باکۆل :- ۱ ۔ بۆڈ اَستھ پیٹھن پیٹھ وَدَن وان لاگُن وول ۔ ۲ ۔ وَدِوُن شُر ۔

باکھنُن :- [ن ۔ مۆل: باکھُن] وولُن ۔ باکھنیومُت ۔ وولیومُت ۔

باگ :- [ن ۔ مۆل: باگ <س: بھاگہَ] ۔ ۱ ۔ بوگ ۔ حِصہِ ۔ چھَل ۔ ۲ ۔ جایہِ ہُند کانہہ خاص حِصہِ ۔ م: اَنز باگ، منز باگ بیترِ ۔

باگے ۔ باگنے :- حِصہِ بٹاۓ ۔ حِصہِ کرِنی ۔

باگے بوزِنی :- باگنے بوزِنی ۔ بأگراونس منز بوزِ شوژِ سان پکُن ۔

باگے نیرِنی ، باگنے نیرِنی :- پۆرِ حِصہِ نیرِنی ۔ برکتھ نیرِنی ۔

باگہِ ہار :- گرِنز ہُند کانہہ حِصہِ ۔ م: ژور ہارِ گوہتہِ منز ژور حِصہِ (یہِ چھُ خاص کَرِتھ وراثتھ بأگراونس منز وَننہِ یوان) ۔

باگ دِین :- بأگراوُن تقسیم کرُن ۔ بأگی کرِنی ۔ حِصہِ بٹاۓ کرِنی ۔ پھالُون ۔

باگنہِ دار :- یَتھ پۆرِ حِصہِ گژھن ۔ یہِ سارِنے پوشہِ ۔ یَتھ باگے نیرِ ۔

باءگنی :- [م ۔ مۆل: باءگنی <س: بھاگ+ک: اِنی] ۔ حِصہِ پأٹھی ۔

باءگنییُن :- (ل ۔ م) حِصس کھَسُن (کولیہِ ہُند نیتھری یُن (زَنہِ ہُند) ۔

باگی :- [ن ۔ مۆل: باگی <س: بھاگیہ] ۔ نُصیبہِ ۔ خوش قِسمتی ۔

باگہِ بۆرُت :- ۱ ۔ وِیوٹھ پۆٹھ (خاص کَرِتھ انسان) ۔ ۲ ۔ باگوان ۔ آسَن بَسَن وول ۔ اوسۆدِ حال ۔

باگہِ بۆڈ :- قِسمتہِ وول ۔ بختہِ بۆڈ ۔ ڈیکہِ بۆڈ ۔ گژار وول ۔ پاپرِ جا ۔

باگہِ وان :- بختہِ بۆڈ ۔ قِسمتہِ وول ۔ خوش قِسمتھ ۔ اوسۆدِ حال ۔ گژار وول ۔ بَجاتہِ پاپرِ جا ۔

باگہِ وأنی :- خوش قِسمتی ۔ بختہِ ۔ بجر ۔ خوشحألی ۔ پاپرِ جأیی ۔

باگہِ ہیُون :- بَد قِسمتھ ۔ بَدنصیب ۔ کھوٹھ قِسمتھ ۔

باگوتھ (بھاگوت) :- [ن ۔ مۆل: باگوت <س: بھاگوتہ] ۔ اکہِ پورانک ناو ۔ اَتھ منز چھے بگوانہِ سِندِ بن اَوتارن ہِنز کتھ لیکھتھ خاص کَرِتھ کرِشنہِ اوتارِچ کتھ ۔

بال ا :- [ن ۔ مۆل: بال] ۔ ۱ ۔ کۆہ ۔ پہاڑ ۔ سنگر ۔ ۲ ۔ بۆٹھ (ڈری یاوُک) م: ناورٹھ بال ۔

بالہٕ بالہٕ:- کوٗہوٚ پیٚٹھٕکی کوٗہوٚ کنی۔ (ؤرگہٕ) جنٛگلی وٕتو۔

بالہٕ پیٚٹھُک:- کوٚہ تیٚپنالیٛگ۔ یتھ کوٚہ تیٚپناٮ۪س ستی واتھ آسہِ۔ یوٚت نظر واتہِ نہٕ۔ یہِ نہٕ لبنہٕ ییہِ۔ یہِ یاٮ۪س نہٕ آسی یا چھٕیی۔

بال بچھ:- بوٚٹھ کُن (ؤرگہٕ) موٗحفوٗظ۔

بال بچھ لگُن:- ییرِ وِنی ناونہٕ آسنہٕ۔ کُنہِ ٹھکانس لگُن۔ بجا گژھُن۔

بال بچھ لاگُن:- موٗحفوٗظ جایہِ واتناوُن۔ توٚتتھ واتناوُن ییٚتتھ نہٕ کانٛہہ خطرٕ آسہِ۔ بجا کرُن۔ کُنہِ ٹھکانس واتناوُن۔

بال پیٚٹھ ہاوُن:- دوٗر ژٕلتھ نبٕتھ ہاوُن۔ ژھیٚپھ دِتھ ریکہِ تھوُن۔

بال تل ہاوُن:- (ل۔م) بٕتھِ بون کُن ہاوُن۔ ورگہٕ) پٮ۪تھوٗنے ہیٚرِ ہیٚری ژٕلُن۔

بال تھوُن:- (ناوبیترِ) بٕتھس ستی گنٛڈتھ تھوٗنی۔ ناو بوٚٹھ رٹنی۔ بٕتھ تھوٗنی۔

بال رٹُن:- ۱۔ ناوبیترِ بوٚٹھ رٹنی۔ ۲۔ تتھہِ کنی رٹُن یتھہِ کنی نہٕ ژٕلتھ ہیکہِ۔ بڑٕ ونٛہہ کنہِ لیکہِ لبکھ تہٕ تھوکہِ تھوکھ لاینی۔

بال روزُن:- اَنٛد روزُن۔ اَنٛد ہیوٚن۔ اَلگ روزُن۔ بیٚنبر ہاوُن۔ دٕخل نہٕ دیُن۔

بٲلی بٲلی:- ۱۔ بالہٕ دامنی دامنی۔ ڈری یاو بٕتھی بٕتھی۔ ڈریاوٕ ڈنٛدی ڈنٛدی۔ اَنٛدی اَنٛدی۔ نیٚبری نیٚبری۔ زیٚچھ وٕتہِ۔ ۲۔ کوٗہوتہِ واران جاتو کنی۔

بٲلی بٲلی پھیرُن:- ٲلی جایہِ جایہِ پھیرُن۔ آوارٕ گردی کرٕنی۔ ٲلی ہوٚت یوٚت گژھُن۔ زیٚچھ وٕتہِ منٛڈنہِ۔

بٲلی تھوُن:- ۱۔ ناوبیترِ بٕتھس کُن تھوٗنی۔ ۲۔ ژوٗرِ پاٹھی ژٕلُن۔ پرٕژھنے ژٕلُن۔

بٲلی رٹُن:- ناو بیترِ بٕتھی بٕتھی پکناوٕنی۔

بٲلی وٕتھ:- کوٚہ وٕتھ۔ سو وٕتھ بیترِ یوٚس کوٗہہٕ مٔنزی آسہِ یا کوٗہہٕ کنی آسہِ۔ ڈریاوٕ بٕتھی بٕتھی۔

بال۲:- [ن۔ موٗل: بال > س: بالہٕ]۔ شُر۔ بال بچہٕ شُری کٔٹ۔ شُری بٲژ۔ عیال۔

بال۳:- [م۔ موٗل: بال > س: بالا] اَنٛہرِش کوٗر۔ بالغ گژھوٕنی۔ یوٚس شُر ہوٚڈ جمع آسہِ۔

بال۴:- [ن۔ موٗل: بال > س: بھالہٕ] ڈکہٕ۔

بالہٕ ژٕندر:- یَس ڈکس پیٚٹھ زوٗن چھے۔ ڈکس پیٚٹھ زوٗن آسَن وول تہِ ڈٕپتھ گوٚنٛتھ۔

بال موکھ ہاوُن:- ڈکہِ بٕتھ ہاوُن۔ (ورگہٕ) درشُن دیُن۔

بال۵:- [م۔ موٗل: بال > اَنٛگ: بوٗال (Ball) فُٹ بال۔ پیٚنٛد (یتھ شُری بیترِ گنٛدان چھہِ)۔

بالا۱:- [م۔ موٗل: بالا > س: بالا]۔ ۱۔ اَکس دیوی ہُنٛد ناو۔ ۲۔ کوٗر۔

بالا۲:- [> ف: بالا] ہیٚرِ۔ پیٚٹھ کنہِ۔

بالابالا:- ہیری ہیری۔ پێٹھی پێٹھی۔ لوٗکٕٹ حأکم منٛز تراوٕتھ۔

بالاشین:- تھز رَس بہَن وول۔ پێٹھ کنہٕ بہن وول۔ یزتہٕ وول۔

بالایہٕ طاق:- ۱۔ طاقچس پێٹھ۔ ۲۔ (ورگہٕ) تُلتھ تھوٗومُت، ترٛوومُت۔ منسوومُت بیترِ۔

بالاڈٕر:- [م۔ موٗل: بالا دَر < ہ: بارادری < س: دوٗا دَشہِ + دوٗارِکا]۔ ژوٗپأری بَرے بَرگرتھ اوٗک پوٗرٕ ہوادارڈَبہٕ ڈالانہٕ۔

بالأیی:- [ف: بالأیی]۔ ۱۔ پێٹھی وأنی۔ ۲۔ سوٗد۔ بیاز۔

بالہٕ ۱:- [ن۔ موٗل: بال < س: بالہَ]۔ ۱۔ لوکٕٹ۔ ۲۔ کوٗٹ۔ ۳۔ آختہٕ کوٗرمُت۔ گرگُبن بیترِ۔

بالہٕ پان:- لوکچار۔ یاوُن۔

بالہٕ داند:- آختہٕ کوٗرمُت داند۔ خصی کوٗرمُت داند۔

بالہٕ ژیر:- ژیر ہُند اکھ قسم۔ اکہِ قسمُک موٗ۔

بالہ کٕٹھ:- خصی کٕٹھ۔ سہ کٕٹھ یُس آختہٕ آسہِ کرنہٕ آمُت۔

بالہٕ یار:- لوکچارُک یار۔ ٹوٗٹھ یار (خاص گرِتھ زنانہٕ ہُند)۔

بالہٕ ۲:- [ن۔ موٗل: بال]۔ واز (گزٕریَن)۔

بالہٕ ۳:- [ن۔ موٗل: بال < س: بھلّہ] نیزٕ۔ بَلم۔

بالہٕ ۴:- [ن۔ موٗل: بال < ہ: بالا] کنَن تراونُک اکھ وول ہیُوٗ وَس۔ اکہِ قسمُک کنہٕ وول۔

بالہٕ وُن:- گاڈٕتلنی

بالُک:- [ن۔ موٗل: بالک < س: بالکہَ]۔ کوٗٹ۔ لڑکہٕ۔

بالِغ:- [موٗل: بالِغ < ع: بالِغ] بوٗڈ۔ نیترَس لایق۔ ووتمُت۔

بالٹین:- [ن۔ موٗل: بالٹین < ہ/اُ: بالٹی]۔ آب بیترِ سارنہٕ باپتھ اکھ گلہِ کھوٗل تھپہٕ دارٹێنُو بانہٕ۔

بام:- [ن۔ موٗل: بام < ف: بام]۔ پَش۔

بامہٕ زَنگ:- پَشن تلہٕ گنٛج کأنٛچی (یتھ پێٹھ پَش چھُ آسان)۔ ۲۔ پَش دِنہٕ وِزِ رُت شوٗگوٗن زأنتھ یہِ کیٚنژھا پرَن فقیرن تہٕ ڈُسلَن چھانَن دِنہٕ چھُ یوان۔

بام تارُن:- بام دیُن۔ پَش دیُن۔ پَش ترٛاوُن۔ پَشس مَرمَتھ کرُن۔

بام دیُن:- پَش دیُن۔ پَش ترٛاوُن۔

بأمی پٕٹ:- پێنٛچ کانہہ اکھ پٕٹ۔ پَشہٕ باپتھ پٕٹ۔

بأمی چھوکھ:- پتھرَس پێٹھ ہار چھکِتھ زار گندنُک اکھ طریقہٕ۔ تھدِ پێٹھ ہار بأتھ تراوُن۔

بامَل:- [< ف: با + ع: عمل]۔ عملہٕ منٛز۔

بامَل یُن:- ۱۔ پوٗرٕ سپدُن۔ کأم بیترِ پوٗرٕ سپدٕنی۔ ۲۔ مقصدس مُرادَس واتُن۔

بامُن:- [ن۔ موٗل: بامُن]۔ (کُلس نَوِس زُواأژنہٕ) زامُت کوٗٹ۔

بامُن یُن:- بامَن پھٹُن۔ بامُن نیرُن۔ کوٗٹ زیوٗن (ہوٗ کھمِتس یا ڈٕمِتس کُلس بیترِ)۔

بان ۱:- [ن۔ مۆل: بان < س: بانَہ]۔ تیر، اَکھ جنٛگی ہتھیار۔

بان ۲:- [< س: وان]۔ اَکھ پوٚت لوٗگ۔ مِ: رَتھ بان۔ (رَتھ چلاوَن وول) بیترِ۔

بان ۳:- [ن۔ مۆل: بان < س: بھانہ]۔ سِری یہِ۔ اَفتابہٕ۔ مِ: بان گوٚل تےٚ پزٕ کاش آو زوٗنے، (لل دید)۔

بانہٕ ماس:- سُہ ہُر یمانہٕ رِتھ یُس پرٛتھ ترٛیِیہِ وِہری اَکِس وٕری یَس مَنٛز بہِہ رِتھہٕ علاوٕ آسان چھُ۔ بانہٕ ماس گو سِری یہِ سُنٛد رِتھ۔

بانہٕ ماسی:- یِم ہُر یمانہٕ رِتھہٕ کہِ وٕری یہِ یا مَلہِ ماسَس کیٚت سِری یہِ ہِنٛدِ رِتھہٕ چھُ ریٚژو موٗجوٗب پکان آسَن۔

بانہٕ موس:- بانہٕ ماسک۔ بانہٕ ماسی۔

بانہٕ ۱:- [ن۔ مۆل: بان < س: بھانڈ یا بھاجَنہٕ] میٚژِ ہُنٛد یا بیٚیہِ کُنہِ داتُک بنوومُت کانٛہہ چیز یتھ مَنٛز یا یتھ پیٹھ کینٛہہ تھونہٕ یِیہِ۔ مثلن۔ ٹوٗر۔ کھوس۔ تھال۔ لیٚج۔ گلاسہٕ بیترِ)

بانَس بانَس ٹھَس گرٛھن:- (ورگہٕ پاٹھی) باٗژن بانہٕ واٗنی بتھی لاگے گرٛھنی۔ ٹھوسہٕ ٹھوس وۄتھنی۔

بانہٕ بٕتھ:- بانہٕ ولنہٕ۔ بانہٕ بیترِ۔

بانہٕ باہہٕ:- بَنٛد باٗنکی گُمہٕ (اسہِ یتی چھِ چیز بیترِ بگران)

بانہٕ ہٕکی:- بانہٕ ژوگے۔

بانہٕ ہٕکی اُنُن:- ژوکہٕ کھارُن (بَنٛد بانَس مَنٛز تھٲوِتھ) بگراوُن۔

بانہٕ ہٕکی یُن:- ژوکہٕ کھسُن۔ (بَنٛد بانَس مَنٛز تھٲوِتھ) بگرُن۔

بانہٕ پھٕٹنی:- بانہٕ نہٕ لگہٕ ہارروزنی۔ بانَن کھنٛجہٕ گرٛھنہٕ۔

بانہٕ پھٕٹراونی:- شرارتہٕ وِز چیز بٕرتھ دِنی۔ سخ شرارتھ کھسُن۔

بانہٕ ترٛز:- اَکھ اَکِس پیٹھ تھٲوِتھ واریاہ بانہٕ۔

بانہٕ ٹھرٕنی:- (کرٛالہٕ سُنٛد) ژھرَس پیٹھ میٚژِ دوٗگلَس بانہٕ بناونی۔

بانہٕ ٹھاسنی:- زورِ سان بانہٕ پتھر لاینی۔ بانہٕ بٕرتھ دِنی۔ ژکھِ مَنٛز کرٛکہٕ نادلاگُن۔ شرارتھ ہاوُن۔ لڑائی کرنہٕ۔

بانہٕ کانٛدُر:- اَنٛدی اَنٛدی موٗرِ گنٛڈِتھ تہٕ میٚژ لٲگِتھ اَکھ بوٚڑ بانہٕ یتھ مَنٛز چیز تھوان چھِ (یہِ چھُ اَکثر چوکس مَنٛز ے تھونہٕ یِوان)۔ بانہٕ وانہٕ تھوٗنُک لوپُن۔

بانہٕ کُٹھ:- سُہ کُٹھ یتھ مَنٛز بانہٕ بٕتھ، کھنہٕ چیٚنکی چیز تہٕ اَکار بکاریوٗن پھَل پھوٗل سوٚمبرِتھ کرِتھ تھوان چھِ۔

بانہٕ کوٗنٛد:- سُہ بوٚڑ توٚنٛدرٕ ہیوٚہ یتھ مَنٛز کرٛال میٚژِ ہِنٛدی بانہٕ بیان یا پوٚختہٕ بناوان چھُ۔

بانہٕ کھاٗر:- گرٛکُ بار۔ گرٛ پکناونُک بار۔

بانہٕ کھاُر۔ پھٹرٕنی:- ناداُری نٟنۍ گرٕشھنہٕ کنۍ نیٟبر یم ہاوباوتراُ وِتھ ژھنُن۔

بانہٕ کھوٗت:- بانہٕ بٔنِھ تھوٗنچ ژوٗر جاے۔ بانہٕ بٔنِھ تھوٗنچ لوکٹ تہٕ تنگ کوٗٹھر۔

بانہٕ گرِتھ:- بانچ شکل۔ بانچ بناوٹھ۔

بانہٕ گوٗر:- ا۔ بانہٕ بناوَن وول۔ یُس بانہٕ گرِ۔ ۲۔ بانہٕ کِنَن وول۔

بانہٕ مٔنڈٕل:- چوکس منز سو جاے یَتھ منز بانہٕ وأہرِتھ آسَن۔

بانہٕ وول:- ا۔ کرٛال۔ ۲۔ یُس بانہٕ بیترِ کِنان یا کرٛایہٕ پیٹھ دِوان آسہِ۔

بانہٕ ہَن:- لوکُٹ بانہٕ۔ سُہ بانہٕ یُس نہٕ زیادٕ بوٚڈ آسہِ۔

بانہٕ یٔٹ:- بانہٕ سارُنک کرٛنٛڈ۔

بانہٕ ۲:- [ن۔ مؤل: جان < س: بھانڈ] بچہٕ داُنۍ۔ شُری بانہٕ۔

بانہٕ ڈٟلنۍ:- ا۔ شُری بانہٕ پننہٕ جایہٕ اورٕ یور گرٕشھن (عوٚموٚمن گاوٕ مُتلق وَنان)۔ ۲۔ (مشینہٕ ہُنٛد) بِگرُن۔ خراب گرٕشھن۔

بانہٕ وَٟسنۍ:- بچہٕ داُنۍ پننہِ جایہِ پیٹھ۔۔ ن وٟسنۍ یا اورٕ یور ڈٟلنۍ۔

بانہٕ ۳:- [ن۔ مؤل: بان < س: بھاجنہ]۔ قسمتھ نٔصیبہٕ۔ شوٗنٛڈ۔ بٔتر۔

بانہٕ بَرنہٕ تٟنۍ:- ڈٔکہٕ بوٚڈ آسُن۔ بارِگوان نیرُن۔ بجا گرٕشھن۔

بانہٕ پھٔٹنۍ:- ا۔ پنہٕ نٟن نِشہٕ ژھین لگُن۔ ۲۔ بد نٔصیبی ہٟنۍ۔

بانہٕ روٗس:- بد قسمتھ۔ یُس نہٕ شوٗنٛڈ آسہِ۔ کُنہِ کامہِ ہُنٛد نہٕ۔ یُس یا یَتھ کانٛہہ مول آسہِ نہٕ۔

بانہٕ زانُن:- کُنہِ لایق زانُن۔ کُنہِ یِگ زانُن۔ شوٗنٛڈ زانُن۔

بانہٕ وول:- نٔصیبہٕ وول۔ خوش قسمتھ۔

بانہٕ یاُر:- [م۔ مؤل: بانہٕ یار < س: بھانہ وِہارہ]۔ ا۔ سوٗنہر یوسہٕ کُنہِ سَرِ پیٹھ کڈنہٕ چھےٚ یِوان۔ ۲۔ وولرٕچہٕ اکہِ نٔبرٕ ہُنٛد ناو۔

باٛنٛبر:- [م۔ مؤل: بانٛبر < س: بھرٛامری] چھاُر۔ چار۔

باٛنٛبر پٟنۍ:- چھاُر پٟنۍ۔ جلدی پٟنۍ۔

باٛنٛبر اوٗن:- (کانٛسہِ) باٛنٛبر باوٕنۍ۔ (کانٛہہ) جلدی کرناوٗن۔ گابراوٗن۔

باٛنٛبر باٛنٛبرِ، آنٛبرِ باٛنٛبر:- جَل جَل۔ جلدی سان۔ تیزی سان۔

باٛنٛبر لَد:- یُس باٛنٛبرِ منز آسہِ۔ یُس باٛنٛبر آسہِ پیمٕژ۔ یُس جلدی منز آسہِ۔

باٛنٛبر ہوٚت:- یُس باٛنٛبرِ منز آسہِ۔ یُس جلدی منز آسہِ۔ یُس چھاُر آسہِ۔ یُس چار آسہِ۔

باٛنٛبرُن:- باٛنٛبر پٟنۍ۔ چھاُر پٟنۍ گابرُن۔ وبہٕ رُن۔

بانٹہٕ:- [ن۔ مؤل: بانٹ < پنجأبی: بانٹا]۔ ریوٗژ۔ شیشہٕ پھوٚل۔ یَتھ شُری گِنٛدان چھِ۔

باند ۔ باند باند :- [ن ۔ مؤل: باند <س: بادھ] سَخ تأکید ۔ زبردَس اِصرار ۔ پہہ پِہہ ژھنُن ۔

باند باند کرُن :- سَخ تأکید کرُن ۔ زبردس اصرار کرُن ۔ پھری پھری وَنُن ۔

باندَو :- [ن ۔ مؤل: باندَو <س: باندھو] ۔ بنٛد ۔ أشناو ۔ رِشتہٕ دار ۔ یَس سٟتی بَنٛدُت آسہِ ۔

باندَوباے :- أشناوباے ۔ رِشتہٕ دار باے ۔

باندِ ۔ باندِ گرُھن :- [<س: بادھ] ۔ رَتھ بَنٛد گرُھن ۔ رَتھ نہٕ نیرنہٕ ٹکۍ رَتہٕ پھُٹ کھسنۍ (سَخ ٹاس لگنہٕ یا بڑ کوٗ نہٕ پنہٕ سٟتی) ۔

باندِ ۔ باندِ کرُن :- [ن ۔ مؤل: باند <بَنٛدھ] سوداطے کرُن ۔ آنٛکار کرُن ۔ یقرار کرُن ۔

بانٛڈ :- [ن ۔ مؤل: بانٛڈ <س: بھَنٛڈ یا بھانٛڈ] ۔ مَسخرٕ ۔ بیٛنن لاگن وول ۔ پأتھر لاگتھ اوزقہٕ زیٛنَن وول ۔ پأتھر لاگن وول ۔

بانٛڈٕ باے :- بانٛڈٕ سنٛز آشنۍ ۔ سوزَنانہٕ یوسہٕ بانٛڈٕ کار آسہِ کران ۔

بانٛڈٕ بیٛگأرۍ :- پأنٛسہٕ ٹوٗنٛک رَٹنہٕ ورأے نژُن، گیوٗن تہٕ پأتھر بیتٕر لاگنۍ ۔ موٗزوٗرِ ورأے تژھ کام بیترٕ کرٕنۍ یتھ منٛز نہٕ دِلچ خوٗشی آسہِ مگر نیٛرِ ییہٕ نہٕ باس دِنہٕ ۔

بانٛڈٕ پأتھر :- بانٛڈَن ہُنٛد پأتھر لاگُن ۔ بانٛڈَن ہٕنٛدۍ پأٹھۍ رَنٛگ کرٕنۍ ۔

بانٛڈٕ جَشن :- بانٛڈٕ تماشہٕ ۔

بانٛڈٕ دوٗیہٕ خأر :- بانٛڈَن ہُنٛد دوٗیہٕ خأر ۔ دوٗیہٕ خأر یُس نہٕ دِلہٕ کرنہٕ ییہٕ ۔ أتھی یتھ پَتہٕ کینٛہہ مطلب آسہِ ۔

بانٛڈٕ کار :- بانٛڈٕ سُنٛد پیشہٕ ۔ بانٛڈٕ سُنٛد ہیٛوٗہ پیشہٕ ۔

بانٛڈٕ کوٗٹ :- ۱ ۔ بانٛڈٕ پأتھر کرَن وول کوٗٹ ۔ ۲ ۔ سُہ کوٗٹ یُس بانٛڈٕ پأتھرَس منٛز زنانہٕ پأتھر کرِ ۔

بانٛڈٕ وَے :- بانٛڈٕ سنٛز موٗزوٗرۍ ۔ سُہ پأنٛسہٕ ٹوٗنٛک یُس بانٛڈَن پأتھر لاگنہٕ باپتھ چھِ دوان ۔

بانٛڈٕ لاگنۍ :- بانٛڈٕ جَشنہٕ کرناوُن ۔ بانٛڈٕ پأتھر لاگہٕناوُن ۔

بانٛڈٕ تھ :- بانٛڈٕ سُنٛد پیشہٕ ۔

بانٛڈٕ ے :- گامُک ٹٕلۍ میر ۔ ٹٕلۍ پانَس زیٹھہ زانَن وول ۔

بانٛگہٕ :- [<س: وَنٛگہٕ] یادِ ۔ ژھٹہٕ مارٕوُن ۔

بانٛگ :- [م ۔ مؤل: بانٛگ <ف: بانٛگ] ۔ ۱ ۔ اَذان ۔ نِماززِ خأطرٕ بأنٛگۍ سُنٛد (لوٗکن) آلو ۔ ۲ ۔ کوکرٕ سنٛز تھٔز تہٕ زیٹھ آواز ۔

بانٛگہِ لوٗٹ :- اَکھ گنٛدَن تماشہٕ یُس نژناونہٕ چھُ یوان ۔

بانٛگہِ نیرُن تہٕ ژانٛگہِ یُن (اَژُن) :- صُبحس سُلی نیرُن تہٕ خوٗفتنس واپس پھیرُن ۔ صُبحس نیرُن تہٕ شامن اَژُن ۔ دوٗہی دوٗہس نبرٕ ے روزُن ۔ دَربدٕ رۍ کرٕنۍ ۔

بانٛگ دِنۍ :- اَذان دِنۍ ۔ نِمازۍ سوٗمبرنہٕ باپتھ آلو دیُن ۔

بانٛگ وَنۍ :- زاشرٕ س کنٛس تل بانٛگ پرٕنۍ ۔ کأنٛسہِ چیلہٕ بَناونہٕ وِزِ پیرٕ سُنٛد تَس کنٛس تل

بانگ پرٕنۍ۔

بانٛگرٕ:-[<س: ?بھنگُر]مِلہٕ مِشہِ داتَن ہُند بنُومُت یابنومُت (بانہٕ بیترِ)۔

باو۱:-[ن۔مؤل: باو<س:بھاوہ]۔ا۔آدر۔یزتھ۔ مان۔تأظیم۔۲۔حالتھ۔جذبہٕ۔ایحساس۔ ماے محبتھ۔سرٕ یہہ۔

باوٕ رؤس:-ا۔مایہ رؤس۔چھوٚلمُت (انسان)۔

باوٕ سان:-لولہٕ سان۔مایہِ سان۔یزتہٕ سان۔آدرٕ سان۔

باوٕ سوٚست:-سُہ یَس بیہہٕ ہِندِ باپتھ لول، ماے تہٕ یزتھ آسہٕ۔

باوٕ ویوٚت:-باوٕ سوٚست۔لولہٕ ہوٚت۔مایہٕ ہوٚت۔یُس بیٚیس یزتھ کرِ۔

باوبڈُن:-قدٕ ربڈٕنۍ۔مول کھسُن۔

باوتھوُن:-یزتھ کرُن۔مانُن۔زِٹھی سُنٛد خیال تھوُن۔

باودیُن:-یزتھ ہاوُن۔مان ہاوُن۔تأظیم کرُن۔

باوکرُن:-لولہٕ سان بتھہ یُن۔یزتھ کرُن۔تأظیم کرُن۔

باو کھسُن:-کمام کھسُن۔چألۍ کھسنۍ۔بوٚش کھسُن۔

باونا:-شرٛدا۔پزٕ ھ پزٕ ھ۔زِٹھبن ہُند ماے محبتھ۔

باو۲:-[ن۔مؤل:باو<س:بھاو]۔مول قیمتھ۔

باوبڈُن:-مول ہُرُن۔باوتھدُن۔

باوَتھ:-[م۔مؤل: باوَت<س: بھاو+ک:اَت]۔ ا۔باوُن۔وَنُن۔خبرکرٕنۍ۔۲۔أندرِم کتھ وَنٕنۍ۔

باوَر:-[ن۔مؤل: باوَر<ف: باوَر]پزٕ ھ۔یقین۔ اعتبار۔بۆروسہٕ۔

باور کرُن:-پزٕ ھ کرٕنۍ۔یقین کرُن۔بۆروسہٕ کرُن۔ اعتبار کرُن۔

باوَرچی:-[ن۔باورچی<ترُکی/ف: باورچی]بتہٕ سیُن رَنَن وول۔واز۔لانگرٕ۔

باورچی خانہٕ:-سولہأر۔چوکہٕ۔لنگر۔

باوٕ زُن:-[ن۔مؤل:باوزَن<س:بھاو]۔خوش یُن۔ پسند یُن۔أکس مقابلہٕ بیا کھرُت زانُن۔ مزٕدار باسُن۔لذیذ آسُن (کھێن بیترِ)۔

باوُن۱:-[ن۔مؤل: باوَن<س: راہ]۔وَنُن۔درٕلچ کتھ کأنسہِ وَنٕنۍ۔

باوُن۲:-[ن۔مؤل: باوُن<س: واہ]۔پوٗنۍ یا دود بیترِ پیٹھہٕ دارِتھ اوُن۔کولہ بیترِ منٛزٕ تراوُن۔

باوٗٹ:-[ن۔مؤل: باوَٹ<پرٛاکرت: باہتھ< س: باہہ+ستھم، بَہیٚا]۔سونہٕ سُنٛد یا روپہٕ سُنٛد ہٕرٕ بنٛد۔

باوٕٹۍ بنٛگرٕ:-اکہِ پٹھہٕ دار ہٕرٕ بنٛدُک ناو۔

باوٕٹۍ گُل:-اکہِ ہٕرٕ یِک باوٗٹ۔اَکھ باوٗٹ۔

باوٕٹۍ ہوٚر:-دوشوٚنۍ ہٕرٕبن ہِندِ باپتھ باوٕٹۍ۔باوٕٹۍ جوٗرٕ۔

باورٕ:-موٚت۔پاگل۔بوولہٕ۔ڈوٗلمُت۔دیوانہٕ۔

باوٕز:-[م۔مؤل: باوَز<س: بھرٛاترِ+جا]۔بأے سنٛز کوٗر۔

باوزٕ زامُتر :- بأے سٕزِ کورِ ہُنٛد رؤن۔

باہ۱:- [< دوادشا]۔ داہ تہٕ ز۔ دویہ پیٹھ کٕر داہ۔ اُٹھ کم ؤہ۔

بَہہ وٕہری بالغ:- (ہزلہٕ پأٹھی) بُڑ ڈاسِتھ تہٕ ناسمجھ آسُن۔

بَہہ وٕہری بوزُن:- ا۔ یُتھ کأنٛسی بوزُن۔ کُنٛہ خبر آسنٕ۔ پَنہٕ ننٛبے حأری ثاتن ستی مَس آسُن۔ کہاوَتھ چھےٚ "زٕری بٕز بَہہ وٕہری بدشاہ مؤد"

باہ تٕر کھشونٛگُن تہٕ خار ووٕھُن:- بےٚ غم روزُن۔ کانٛہہ فِکر نہٕ ہیٚنۍ۔

باہ۲:- [م۔مؤل: باہ > س: دٕوادشہ]۔ ا۔ پَچھک بُہیم دؤہ۔ سُہ دؤہ یُس کأش پتہٕ یوان چھُ۔ ۲۔ ناران ٕبی یا شرٛادیُس موردس مُتنہٕ ہاوان چھِ۔

باہ ہأوٕنۍ:- (برونٛہہ کُن شرٛاد چھُنہٕ باپتھ) اکھ خاص شرٛاد۔

بأش بَتہٕ:- کأش ہٕنٛدِ فاقہٕ پتہٕ بأش روزن۔

بأش باپار:- بأش ہُنٛد فاقہٕ پھٕٹراونچ تیأری۔ بُہیم دؤہ کرنٕچ تیأری۔

بأش بٕہُن:- (کأنٛسہِ ہٕنٛدِ مرنہٕ پتہٕ) تَس باہ کرٕنۍ۔

بأش لَد:- یُس باہ دَرِ۔ یٚمۍ باہ آسہِ ڈٕرمِژ۔

بأش وأٹی:- تِم بَنٛد باندٕو یِم موردَس باہ کرُن۔

بأش وول:- یَس بأش ہُنٛد فاقہ آسہِ۔ یٚمۍ باہ آسہِ ڈٕرمِژ۔

بأش دبد:- بُہمہِ دُنٛگ۔ کأش پتہٕ دؤیمہِ دُنٛگ۔

باہوٚے:- [< س: دٕوادشہ+ اے وَ]۔ باہَن ہٕنٛدی باہ۔ برابر باہ۔

باے:- [م۔مؤل: باے > س: بھوتی]۔ زٕنۍ۔ اَکھ پوٚت لوٗگ۔ یہ چھُ اَکثر مَردٕ ہٕنٛدِس کارس مؤجوب تیٚسنٛز زنانہِ ستی وَننہٕ یوان۔ مثلن: گوٗر = گوٗرۍ باے، حَلوأے = حلوأے باے، ژوٗر = ژوٗر باے۔

بایہٕ:- [ن۔مؤل: باے > س: بھراترِ]۔ ا۔ بٔڑ بوے۔ زیٹھ بوے۔ مألی ہٕنٛدِ طرفہٕ کانٛہہ۔ ۲۔ زیٹھ آشناو۔ ۳۔ زاشُر (شُری زبأنی منٛز) بایہٕ (کاک) کاکھ۔ لوکٕٹ وَنان زِٹھس بأیس لولہٕ تہٕ یزتہٕ سان۔

بٔ

بٔبوٗتھ:- [< س: وِبھوٗتہ]۔ بَسم، یُس شِوٕ بٔکھتی پانس مَلان چھِ۔ اَمر بوٗتھ۔

بٔہ تا:- اَنا۔ خوٚدہ پانٛیت۔

بٔتٕر:- [م۔مؤل: بَت > س: وَرتہِ]۔ ا۔ سُہ ژونٛگ یُس میٚژ تیٚلہٕ ستی یا بجلی ستی آسہِ دَزان۔ ۲۔ سویٚتھ۔ ۳۔ گٔریوسہٕ پٔشس وُتھربن پٹھ سیٚد آیہ وَہراونہٕ چھےٚ یوان۔

بٔتۍ بٔتۍ:- بٔطخن آلو کرنٕچ آواز۔

بٹُو۱:- [ن۔مؤل: بٹُو > ہ بٹوا > س: ورتہ+ اُکا] لوکٕٹ پٔترلہِ۔

بٹُو ۲:- [ن۔مؤل: بٹُو <ہ: بٹوا <س: ورتُلا]پأنسہٕ ٹۄنک تھوٗنہٕ باپتھ خانہٕ دار گوٗژر (یہِ چھُ دالُوتہٕ آسان تہٕ کُپر وبیترِ تہٕ)۔

بٹھ ۱:- [م۔مؤل: بٹھ <س: بھُو+ستھا۔بھُوشِتھا]۔ سٔترِ جایہِ کھوٚتمت تھزر۔سٔترِ جایہِ پیٹھ کُن تھزر ۔

بٹھ ۲:- [م۔مؤل: بٹھ <س: بھرٗ شٹرٗ]دانس اکہِ سٔترِ جاے پیٚٹھتھ ژارِ وٲلِتھ بانہٕ بیترِ تھوان چھِ ۔

بٹھ رٔٹنۍ :- براہ ین (غذا یا دوا بیترِ)

بچھ برکر لگُن :- ۱۔ بتہٕ رنہٕ چہٕ چیٚٹہِ لگُن یتھ نہٕ موکلن پاے آسہِ ۔ ۲۔ دانہٕ پیٹھ نہٕ ووتھنے ۔ دانٔس تھپھ کرِتھ بہُن ۔

بچھ بہادین :- گُمہٕ انٕنہٕ باپتھ دانٔک جوش دیُن ۔

بچھ بوکُت :- سہٕ شُریس کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ کھنہٕ باپتھ دانس نش بیٚہنچ ژاپھ آسہِ ژاہرٔ ۔

بچھ بڑٲر :- بچھِ بوکرٔ ۔سولو کٹ کوٗریس یڈٕ ہنٛز مالیہِ چوکیے کُن نظرِ آسَن آسان ۔

بچھ بڑور :- بچھ بوکُت ۔سہٕ شُریس چوکیے کُن نظرِ آسَن آسان (کینٛہہ کھنہٕ باپتھ)۔

بچھِ کُژر :- بچھِ بوکرٔ ۔

بچھِ کوکُر :- بچھِ بڑٲر ۔

بچھِ کوکُر :- بچھ بڑور ۔

بجگانہٕ :- [ن۔مؤل: بجگان <ف: بچہ+گانہ]۔شُری ہنٛدِ باپتھ پکو دلو بیترِ ۔

بچرن :- [م۔مؤل: بچرن <س: درجنہ+ک: ان] بچہِ نچ وتھ ۔بچن پاے ۔بچاو ۔

بچرن :- [ن۔مؤل: بچر <س: درجن+ک: اُن] بچاوُن ۔ مۆحفوٗظ تھوٗن ۔ رٔچھتھ تھوٗن ۔ رٔژھرِتھ پتھ کُن تھوٗن ۔

بحالی :- [م۔مؤل: بحال <مضر س: بحالی]بیہِ نوکری لگُن ۔بحال سپدُن ۔

بخیل :- کوٚنڈ ۔کوٚنجوس ۔

بۆدتھ کڈُن (بدِ کڈُن):- ونہِ کڈُن ۔واریاہو منٛزٕ ژارتھ کڈُن ۔

بۆدی :- [م۔مؤل: بۆدی <ف: بدی]۔ خرٲبی ناکارٕگی ۔ برٲیی ۔

بۆدی گرٕھنۍ :- ۱۔خرٲبی سپدٕنۍ ۔ ناکارٕگی سپدٕنۍ ۔ ۲۔بۆدی باسنۍ ۔ ناکارٕگی بوزنہٕ ینۍ ۔م۔کریے جأنی تہٕ گیی بۆدی ۔

بۆدر :- [م۔مؤل: بۆدر <س: وار درہ یا بدرہ (م: ہ: بادلہٕ]۔کپرس تہٕ لبن بیتر پیٹھ شکلہٕ ترٛاونہٕ یا ٹھپہِ بیترِ ترٲوِتھ چھٹھ کڈٕنۍ ۔

بۆدر کھارٕنۍ :- رنگ متھُن ۔رنگدار نقشہِ بیترِ بناوٕنۍ ۔ پأٹھر کرن وٲلِس بتھِس رنگ کرُن ۔یس مجلسہِ منٛز نیٚندر آسہِ پیوان تس بتھِس بے خبر پأٹھی رنگ متھُن ۔

بۆدراوُن :- ژوچن بیترِ تنیوٗ نگلن پیٹھ تاودیُن ۔

بٔدرٕ پیٹھ :- [ن ۔ مؤل: بٔدرٕ پیٹھ < س: بھدر+ پیٹھ] راژُ سُنٛد تخت یُس خاص موقن پیٹھ استیمال چھُ یوان کرنہٕ ۔ مندرس منٛز یا مُتبرک جایہِ دِوتا سُنٛد تخت ۔

بٔدرکالی :- [م ۔ مؤل: بٔدرٕ کالی < س: بھدرکالی] ہَنٛد وارِنکھٕ اکہِ جایہِ ہُنٛد ناو، اَتہِ چھےٚ ہیٛنٛدٕ ہن ہنٛز اکھ تھاپنا۔

بُڈ :- 'بۄڈ' لفظُک ماد ۔ وُچھو ''بۄڈ'' تہٕ ۔

بُڈ دبد :- ا ۔ نانی ۔ بُڈ موج ۔ ۲ ۔ (ہزلہٕ پاٹھی) سو زنانہٕ یوسہٕ زِچھر ہاوِ ۔

بُڈ مأج :- نانی ۔ دبد ۔ گرِچ زِٹھ ۔

بُڈ مأج گیہِ سوٕ یوسہٕ بُڈ لو کھرا کھیٚیاوِ :- یُس نشہِ بۄڈ مطلب نیرٕ تُسی چھُ اِنسان بۄڈ مؤہنیو ونان ۔

بُڈِتھ آسُن :- بَجا آسُن ۔ بُستھ آسُن ۔ جان تہٕ رٕژِ حالژ منٛز آسن ۔

بُڈِتھ بہُن :- بےٚ غم پاٹھی بہُن ۔

بُڈِتھ تہٕ بوٕلِتھ وَنُن :- تھَدہ ہَتہِ تہٕ بےٚ وایہِ پاٹھی وَنُن ۔ بُتھِ پیٹھ تُلِتھ وَنُن ، بگر گرِتھ وَنُن ۔

بُڈِتھ روزُن :- بَجر مؤجوٗد روزُن ۔

بُڈہی :- [م ۔ مؤل: بُڈہی < س: وَردھ] ۔ بَجر ۔ مہربانی ۔ فیاضی ۔

بُڈَرن :- [م ۔ مؤل: بُڈَرن < س: وَردھنَ] ۔ ا ۔ ہُربر ۔ بُڈراوٕنچ کأم ۔ ترقی ۔ ۲ ۔ اوٗگُن پیٚتی کرَنچ کأم ۔

بُڈرن کرٕنی :- تیزی کرٕنی ۔ زیادتی کرٕنی (داٗدِس بیتر)

بُڈرن گژھنی :- ہُربر گژھُن ۔ بُڈُن ۔ زیادتی گژھنی ۔ تیزی گژھنی (نفرژ یا بیمارِ بیتر) ۔

بُڈراوُن :- ا ۔ بۄڈ واتناوٕنچ کأم ۔ ۲ ۔ ہُرراوٕنچ ، زیٛٹھراونچ تہٕ پھألاونچ کأم ۔

بُڈراوٕوُن :- بۄڈ واتناوَن وول ۔ رَچھُن وول ۔ رأچھ کرن وول ۔

بُڈراوُن :- ا ۔ بۄڈ واتناوُن ۔ ۲ ۔ زیٛٹھراوُن ۔ ہُرراوُن ۔

بُڈرُن :- [ن ۔ مؤل: بُڈر < س: وَردھنَم] بۄڈ واتناوُن ۔ رَچھُن ۔ پھأنپھلاوُن ۔

اَتھ بُڈرُن :- [< س: ہستہ+ وردھنم] ۔ اَتھ زیٛٹھراوُن ۔ اَتھ واہراوُن ۔ اَتھ نبر کڈُن ۔ (ژونہٕ باپتھ) ۔

بُر :- [م ۔ مؤل: بَر < س: دوٗار] ۔ ڈٕرز ۔ کھرٛپ ۔ شگاف ۔ ژٕرن ۔

بُرگژھنی :- ڈٕرز گژھنی ۔ شِگاف پیوٚن ۔ سرنوٗن سپدُن ۔ نٔنبر گژھُن ۔

بُرِش :- [م ۔ مؤل: بُرِش < س: وٕرشچہ+ کہ] نیزٕ ۔

بُری شہِ بردار :- نیزٕ وول ۔ یُس اَتھہِ بُرِش آسہِ ۔

بُری شل :- ستھِ نیزٕ گرِتھ ۔ سُہ کانہہ چیز ییمیُک نوکھ تیز آسہِ ۔ پیٚتی دار ۔

بُری :- [مؤل: بُری < ع: بُری] ۔ ا ۔ یلہٕ ۔ آزاد ۔

۲۔ کانٛہہ جُرم ثابٕتھ نہ گژھتھ یَلہٕ تراونہٕ یُن۔

بٕری کرُن :۔ ۱۔ یَلہٕ تراوُن۔ قاۂدمنٛزٕ تراوُن۔ جیلہٕ منٛزٕ تراوُن۔ کانٛسہِ ہُنٛد کانٛہہ قوٚصوٗر بیترٕ ماف کٔرتھ سُہ قاۂدمنٛزٕ تراوُن۔ ۲۔ کُنہِ اِلزامہٕ بیترٕ نِشہِ آزاد کرُن۔ مُلزِم بےٚ قوٚصوٗر مانِتھ تراوُن۔

بٕرٕژ :۔ [م۔ مۆل: بٕرٕژ < س: بھرِتا] گوبہٕ کھوٗرٕ۔ دُجانہٕ یَس یڈ اَندر شرآسہِ۔

بٕرتی :۔ [مۆل: بٕرتی < س: بھر] ۔ ۱۔ مُلاۂزِم لگُن یا لاگُن (فوجَس منٛز)۔ ۲۔ کُنہِ پکوٚس رَضایہٕ بیترٕ پھمب یا دَجہٕ ستۍ بیترٕ بَرنہٕ۔

بٕرتی گژھنۍ :۔ موچر گژھن (خاص کٔرتھ یێلہِ کانٛہہ چیز کُنہِ منٛز بَرنہٕ ییہِ)۔

بٕرتی گژھُن :۔ نوکر لگُن۔

بٔرژٔر :۔ [ن۔ مۆل: بٕرژٔر] بوٚ رُتِ آسنٕچ حالتھ۔

بٕرژٔر کرُن :۔ بێیہٕ ہَن ہُرراوٕنۍ۔ بێیہٕ ہَن تراوٕنۍ۔

بٕرژٔر گژھُن :۔ بێیہٕ ہَن بوٚ رُت گژھن۔ بێیہٕ ہَن موچر گژھن۔

بٕرگ :۔ [ن۔ مۆل: بٕرگ < ف: بَرگ]۔ ۱۔ وٕتھر۔ پنہٕ وٕتھر۔ ۲۔ (ژوٗرٕ سُنٛد) نِشانہٕ، نیب۔ کانٛہہ چیز ییمہٕ ستۍ باتیہٕ ژوٗرٕ مالک پتاہ لگہٕ۔

بٕرگ نیرُن :۔ ژوٗرِ بیترٕ ہُنٛد نیال نیرُن۔ سَن نیرٕنۍ۔ نِشانہٕ نیرُن۔

(ژٕھنۍ تہٕ) بٕزٕنۍ :۔ [م۔ مۆل: بٕزٕنۍ < س: بھرٕج]

ژٕھر۔ تِلنۍ پھَش۔ ترٕڑکہٕ۔ سو آواز یوسہٕ تیٖل کارَن وِزِنیران چھےٚ۔

بٕزٕتۍ پێنٛژ :۔ بتھس داغ نیرٕنۍ۔

بٔستی، بٔستی :۔ [م۔ مۆل: بٔستی < س: وَستہٕ]۔ یێتہٕ نَس لۆکھ بَسان آسَن۔ یێتہٕ آبادی آسہِ۔ گام۔ شہر۔ آبادی۔

بٔستی دِنۍ :۔ گرٕ بساوُن۔ شُری بٲژ آسٕنۍ۔ گرٕہستی زِندگی گُذارٕنۍ۔

بٔستی کرٕنۍ :۔ مُستقِل پٲٹھۍ کُنہِ جایہٕ گرٕ بساوُن۔ مُستقِل پٲٹھۍ خانہٕ گی زِندگی بَسر کرٕنۍ۔ یِکہٕ وٕٹہٕ لَسُن بَسُن۔ (خاص کٔرتھ دون بٲژَن ہُنٛد)۔

بٔستی لگٕنۍ :۔ نیٚتھر پٲٹھۍ کرُن۔ گرٕہستی بَنُن (خاص کٔرتھ تَس یُس واریاہس کالس نیٚتھرٕ ورٲے آسہِ رُودمُت)۔ بوٚڈ گژھتھ شر کوٚٹ زیوٗن۔

بٔستوٗر۔ (بوٚستوٗر) :۔ [ن۔ مۆل: بٔستوٗر < س: بھَستراٖ] بڈٕ بَستہٕ۔ کوٚژھ۔ بوٚڈ ٹھیلہٕ۔

بٔسرَکھ (بوٚس رَکھ) :۔ [ن۔ مۆل: بٔسرَک < س: بُسہَ)۔ کِنکہٕ اٚٹس تہٕ کھنٛڈس بناونہٕ آمٕت اکہِ قِسمُک ووزٕ خستہٕ کُلچہٕ ووٗر۔

بٔکر :۔ [م۔ مۆل: بٔکر < س: بَرکرٕہ]۔ ژھاوُل۔

بٔکر وال :۔ تِم گُجری یِم تیٚر رَچھان چھِہ۔

بٔکو :۔ (حقارٕژ کٕنۍ کانٛسہِ وَنہٕ یوان)۔

بٔگھتۍ :۔ [ن۔ مۆل: بٔگھتۍ < س: بھکتہٕ] بگوانس، دِوتاہس

یا گورَس بیترِ پٔتھ یَڑھ تہٕ پَڑھ تھوَن وول۔
پاَنس کھوتہٕ بٔڈِس لول بَرٕوُن تہٕ آوَر کرٕوُن۔

بٔکھر :-[م۔مؤل: بٔکھر <س: بُک] اَکِے کتھ گرِ تہٕ گرِ پھرٕنی۔بکواس۔کتھِ نہٕ پٕھٕٹھے تُلٕنی۔

بٔکھر دِٕنی :- أکی ہے کتھِ پھٕیر دِین۔اَکِے کتھ پھری پھِری وَٕنی۔بکواس لاگُن۔

بٔکھر کرٕنی :-بٔکھر وَٕنی۔اَکِے کتھ پھری پھِری وَٕنی۔

بٔکھر لاگٕنی :- بکواس لاگُن۔ أکی ہے کتھِ وَن وَن کرٕنی۔ کتھ گٔری گٔری مشگہٕ دَگ تُلٕنی۔

بٔکھرِ لَد :-یُس بٔکھر آسہِ لاگان۔یُس بٔکھر آسہِ۔ یُس اَکِے کتھ گرِ تہٕ گرِ یا پھری پھِری وَنان آسہِ۔بکوأسی۔

بٔگی :-[م۔مؤل: بگ <ہ: بگی]۔اکہِ قسمٕچ گاڑی یَتھ گُری لمان چھِ۔

بٔلی ۱:-[<س: بَلہَ]۔گُنہِ خاص وَجہہ وراَے۔خامہٕ خاہ۔نَحقَے۔زورٕ۔

بٔلی کرُن :-تہٕھے مخولہٕ کرُن۔أکھی أکھی کرُن۔

بٔلی ۲:- [<س: بَلہَ]۔ بَلہٕ ستی۔ زورٕ۔ مِ: تٔلی بٔلی تہٕ ژٔھلی۔

بٔلی بیگ :-سُہ یُس بٔلی گُنہِ کامہِ منٛز زَنگ ژٕھنہِ۔ یُس بٔلی پٕٹھوٕ لی کرِ۔گُنہِ کامہِ منٛز فُضوٗل دَخل دِنہٕ وول۔

بٔلی کِنٛبس :- ہرگاہ۔اَگر۔

بٔلرَن :-[م۔مؤل: بٔلرن <س: بھلہَ] بَلہٕ پٕچ کأم۔

بٔلراوُن :- بٔلرن۔ ٹھیکھ کرُن۔یَلاج بیترِ کٔرِتھ دوددَگ ژٔلراوُن۔

بٔلرُن :- بٔلراوُن۔ ٹھیکھ کرُن۔ یلاج بیترِ کٔرِتھ دوددَگ ژٔلراوُن۔

بٔلکہِ :-[<ع: بَل+ف: کہِ]۔اَ کھٕتے۔اَمہِ باوٗجوٗد۔ یہٕ أستھ تہٕ۔

بٔمی پَتہٕ آسٕنی :-غاَرضوٗ رٔوری وُتاوٕلی کرٕنی۔إہٕدی پَتہٕ آسٕنی۔

بٔمی پٕنی :-لوٗٹ مار گرٕژھن۔مِ، تہٕ بانس پیس بٔمی ہِوی تہٕ نیوٕ ہس کھٕتھ۔

بٔمی تہٕ کھاکھی :-یَم چھِ زٕ قوم یَم کٔشیرِ لوٗٹس أسی یِوان یَم أسی مظفرآباد علاقس أندی پَلٕھی روزان۔

بٔنی یان :-[م۔مؤل: بٔنی یان <پُرتگالی : بُنیان]۔ ۱۔اکہِ قسمُک ییر ووٗنمُت اَکھ پأژھی یا ییر ویکلو۔

بٔنی یہِ، بٔنیہِ :-[ن۔مؤل: بٔنیہِ <س: وَنِک/بنِک]۔ ۱۔(پأریم) کری یانہٕ کِنن وول۔نوٗن، چاے تہٕ لیٔدر بیترِ کِنن وول۔ ۲۔کرٛاڈ۔

بٔنٛدِش :-[م۔مؤل : بٔنٛدِش <ف: بَنٛدِش]۔گنٛڈ۔ رُکاوَٹھ۔پابنٛدی۔

بٔنٛدی ۱:-[م۔مؤل: بٔنٛدی <س: بَنٛدھ]۔مَہریَنہِ کلَس گنٛڈنٕک تِلہٕ لاٹھ۔

بٔنٛدی ۲:-[م۔مؤل: بٔنٛدِ <ہ: بَنٛڈی]۔سَدرِ چالہِ

پٲژھی کپرُک نالِ پلو یُس قمیضہِ تلہِ چھُ لاگنہِ یوان۔

بٔنڑی ۳: -[>س: بنٛدھ = ف: بنٛد)۔ گرو۔ رٕہن۔ یہ کینژھا بنٛد آسہِ۔

بٔنڑی تھوٗن: -بنٛد تھوٗن۔ گراو تھوٗن۔

بٔنڑی رٹُن: -گرو رٹُن۔ رٕہن رٹُن۔

بٔنڑی ہیوٗن: -کینٛہہ بنٛد رٹتھ قرضہِ دیُن۔

بٕنڑٕ رُن: -[م۔مؤل: بٕنڑٕرُن >س: بھنٛج + ک۔ر۔ن]
ا۔ بٲگرن۔ حِصہِ بٲگرٲے۔ ۲۔ سروگہِ مولہِ کانٛہہ چیز بیترِ کنہِ نچ کام (اَتھہِ تنگ آسنہِ کنی)۔

بٕنزرُن: -ا۔ بٲگرُن۔ حِصہِ بٲگرٲے کرٕنی۔ ۲۔ اَتھہِ تنگ آسنہِ کنی مولہِ لبن چیزن دکہِ دیُن۔

بٔنگلہِ: -[ن۔مؤل: بٔنگل >ہ: بنٛگلا۔ بنٛگالالفظُک ژھوٚٹ]۔ اَنگریزی طرزُک مکانہِ۔

بٕہاے: -بہا اللہ سُنٛد پٲروکار۔

بٕہی: -[م۔مؤل: بٕہی >ہ: بہی]۔ حسابُک کھاتہِ۔ سوٗبُڈ کاپی یتھ منٛز حساب بیترِ لیکھتھ چھِ تھوان۔
۲۔ عادَتھ طور طریقہِ۔ م: ژٕوٕرٕ بٕہی بیترِ۔

بٕہی ۱: -[>ک: باہ+اِ(وُچھو باہ)]۔ بہہ پھرِ، باہ گوٚن۔ (ضرب کرنس منٛز وَنان) م، باہ بٕہی گیہِ اَکھہتھ تہِ ژوبیہ تاجی۔

بٕہی ۲: -[م۔مؤل: بٕہی >س: بائہُ + بنٛدھ]باز بنٛد۔

کرژھ کر]

بٕ بنٛد، بٕہی گُل: -اَکھ باز بنٛد۔ اَکھ کرژھ کر۔

بٕہرُن: -[ن۔مؤل: بُہر]جُرتھ کرُن۔ ہمتھ کرٕنی۔ جگر کرُن۔

بٕہیم: -[ن۔مؤل: بٕہم >ک: باہ + یُم (وُچھو باہ)] یُس بایتھ کہن پتہِ وٲری آسہِ۔ کہمس پتے آسہِ وُن۔ دوٚیہ پیٹھی بٕہیم۔

بٔے کاکنٛز: -[م۔مؤل: بٔے کاکنٛز >س: بھراترِ + ک: کاکنٛز]۔ بٲے ہنٛز کولے۔

بٔے کاکنہِ توٗن: -بٔے کاکنہِ ہُنٛد گرِکین دوٚیمین بٲژن ستی وَرتاو بیترِ۔ بٔے کاکنہِ ہُنٛد ہیوٗہ وَرتاو۔

بٲ

بٲڑ ٹوٗپی: -ا۔ ستیہ لبہ دار گول پٲرم ٹوٗپی۔ ۲۔ چٕری ٹوٗپی۔

بٲتھ: -[ن۔مؤل: بٲت >ع: بیت]۔ شار۔ شٲیری۔ نظم۔

بٲتہِ بٲزی: -وارِ وارِ شار س پتھ شار وَننک شوغُل۔ (اَکھ چھُ کانٛہہ شار وَنان تہِ بیا کھتمہِ کِس اَخری اَچھرس پتھ نوٚو شار وَنان)۔

بٲڈ: -[م۔مؤل: باٹ >پنجٲبی: باٹی >س: واٹی]۔ سٔنز تہِ بُڈ رکٲبی۔

بٲڈ (رَوِتو تہِ): -کملہِ زٕٹ، تاوِ کھٔنڈ سر تلیُو کھنہِ بانہِ یُس قدبن دِوان اَسی تہِ دِپتھ گو مُفلسہِ سُنٛد سامانہِ۔

بأٹری (بیٹری):-[م۔ مؤل: بأٹری <انگ: بیٹری (Battery)]۔ ا۔ اکھ خاص مصالہٕ یمہٕ سٟتی بجلی ور پأدٕ سپدان چھےٚ۔ ۲۔ اَتھی مصالس پٮ۪ٹھ دٕزِتھ بتہٕ ہنٛدی پأٹھی گاش دِنہٕ وول۔ اکھ خاص آلہٕ۔ ٹارچ۔

بأٹھ:-[م۔ مؤل: باٹھ] ٹھٕجہٕ مٕژلنٛڈ یا مؤر۔

بأٹھرُن: کِلِس لٕنجہٕ ہیٚنہٕ۔ کُل ٹھٕلُن۔ باچھِ کرنہٕ۔

باچھِ:-'باٹھ' لفظُک جمع ٹھٕجہِ مَژٕ کُلی لٕنجہٕ بیترٕ۔

باچھِ کرنہٕ۔ کُل ٹھٕلُن:- وَنٛدٕ باپتھ رٕبتہٕ کالہٕ کُلی لٕنجہٕ تہٕ مؤرِ بیترٕ ژٕٹِتھ کُلی زالبن منٛز سۆمبرتھ تھَونہٕ (ورگہٕ پأٹھی) چوب دِنی۔

باچھِ گیوٚڈ:- گنٛڈِتھ باچھ بۆد۔

باچھِ لوو:- باچھن ہنٛز لوکٹ گیڈ۔

بأچ:- اکہٕ بانہٕ ہنٛز موننٛڈر ییتھ منٛز لانژ تہٕ لارِ اتھ بنٛد چھِ آسان۔

بأجرن:-[<س: بھج+ک ___ رَن]۔ حصہٕ باگے۔ بٔژرَن۔

بأجرُن:- حصہٕ باگے کرٕنی۔ بٔژرُن۔

بأچھنی۔ بأکھنی:-[م۔ مؤل: بأچھن/بأکھن <س: وَشکہ یَنی یا بَشکہَ یَنی]۔ سوگاوٕیس پرٕسنہٕ پتہٕ کینٛہہ کال گژھتھ دود کم ہیٚنہٕ گرٕژھن۔ کھأنگرٕ۔

بأدی:-[<ف: بادی]۔ سُہ کھینہٕ چیز یُس یڈ منٛز ہوا پأدٕ کرِ۔

بأدٕرپٮ۪ٹھ، بأدربتھ:-[ن۔ مؤل: بأدٕرپٮ۪ت <س: بھادَرپَد]۔ ا۔ ہیٚنٛدٕ بن ہُنٛد پٕنٛژِیم رٕبتھ۔ ۲۔ ۄہرأ ژہنٛز پٮ۪تھ۔ تمہ دانہٕ یم کأنٛسہِ ۄہرأ ژ منٛز پأنٛس نیران چھےٚ۔

بأدی یانہٕ:-[ن۔ مؤل: بأدی یان <ف: بادیان] اکہِ مَصالُک ناو۔

بأدی یانہٕ گوٚج:- یہِ کینٛژھا بأدی یانس دٕ رِتھ تہٕ چھأنِتھ پَتھ کُن نیرِ۔

بأدرِ ماوَس:-[م۔ مؤل: بأدرِ ماوَس <س: بھادَر+ اَماوسیا]۔ بأدرِ پٮ۪نٛچ ماوَس۔ بأدرِ پٮ۪تھ گٹہٕ پچھُک پٕتُیم دوہ۔

بأڈرن:-[م۔ مؤل: بأڈرن <س: وَردھنَہ]۔ بأر تھپھ لاگنی۔ بأر تھپھ دِنی۔

بأڈراوُن، بأڈرُن:- بور کرُن۔ لُر جاے بٔسنہٕ لایق بناوٕنی۔

بأر ا:-[م۔ مؤل: بار <س: بھار] بور۔

بأرزین:- سُہ زیٖن یُس یِتہٕ باپتھ بأر وبأر روزنہٕ آسہِ وولُمت۔

بأرسار:- بور لاکہِ لاکہِ اَنُن یا نیُن۔

بأرکھر:- سُہ کھر یُس صرف بورسارنس لگان آسہِ۔ (ورگہٕ) سُہ یُس کھرٕ ہنٛدی پأٹھی کامہِ لاگنہٕ یِیہِ یا کأم کرِ۔

بأرکھارٕنی:- کأم کرِتھ بییس مَتہٕ تھٕونی زنتہٕ

تِسٕندی کٔنۍ گٔر۔

بٲرگر:-سُہ گُریُس صِرف بورسارَنس لگان آسہِ۔

بٲر لدِنۍ:-بٲر کھارِنۍ۔ بٲری لدِنۍ۔ (ورگہِ) پِنٛز گوناہ بیٚیس کھارِنۍ۔

بٲروَے، بارِ وَے:-بورسارنچ مۆزۆری۔

بٲروول:-بورسارَن وول۔یَس پِٹھ بور آسہِ۔

بٲر ۲:-[ن۔مۆل: بار] ڈٔسلن ہُنٛد اکھ اوزار یمہِ ستۭۍ لبَن ہُنٛد بور چھُ سیوٗ دیا سوٗتُر کرنہٕ یِوان۔

بٲرو:-[ن۔مۆل: بٲرو<س: بھیرو]۔۱۔ شِو سٕندِ بۆ اُٹھورِ پۆمنٛز کُنہِ تہٕ اکہِ رٲگ ناو۔ ۲۔شِوسٕندِ پَروارِ منٛز تم یم دوتاہن وٕستھ چھِ۔

بٲروکرُن:-۱۔پنُن پان قوربان کرُن۔ بٔلی دیُن۔ ۲۔کُنہِ کامہِ باپتھ پانس اَرگ لدُن یا پنُن پان خطرس منٛز ترٛاوُن۔

بٲروگرٛھُن:-ہنگہِ منگہِ کانٛہہ تباہی گرٛھنۍ۔

بٲروناتھ:-بٲروَن ہُنٛد مأ لکھ۔شِوسٕنٛد اکھ ناو۔

بٲروباجہِ:- بینڈ باجہِ۔کشیرِ ہُنٛد سرکٲری بینڈ ماسٹراوس اکھ مِسٹر بیرو (Barrow) تہٕ کٔنۍ اُس بینڈ باجس وَنان بٲروباجہِ۔

بٲرِش:-[م۔مۆل: بٲرِش<بٲرِش] روٗد۔

بٲرِش کرِنۍ:-روٗد دوالُن۔روٗد دپیوٗن۔

بٲری تعالا:-[<ع: باری+تعالیٰ]۔ خودا (یُس پٲدٕ کرَن وول چھُ تہٕ سارِوے کھوتہٕ تھوٗد چھُ)۔

بٲریکھ ۱:-[<س: بھارِکہَ]۔ گۆب سبٹھاہ گۆب۔

بٲریکھ ۲:-[<م۔بارِیک]۔زٲوِیُل۔

بٲری یا:-[م۔مۆل: بٲری یا<س: بھاریا]۔ کولے۔ آشنۍ۔ زٔنۍ۔ گرواجنۍ۔

بٲروی، بَے رٕوی:-[م۔مۆل: بٲروی<س: بھیروی]۔ دۆرگا بگوٗتی ہُنٛد اکھ ناو۔ بٲرو، لفظُک مادٕ۔

بٲزی ۱:-[م۔مۆل: بازی <ف: بٲزی]۔ تماشہِ۔ کھیل۔ ژھل۔ کانٛہہ پیشہِ چلاوُن۔ زار گنٛدُن۔ دوکھہِ۔ فرہب۔ فنٛد۔

بازِ پٲٹھۍ:-بےٚ ایمان طرٟیقو کٔنۍ۔ بےٚ ایمان پٲٹھۍ۔ دوکھہِ بٲزی سان۔ فنٛد فرٟیب کٔرِتھ۔ ژھل ژِھدٕر کٔرِتھ۔

بازِ پِٹھ تھوٗن:-فنٛد فرٟیب وَرتاوان روزُن۔ بےٚ ایمٲنی پِٹھ تھوٗن۔

بازِ پِٹھ روزُن:-بد نیتی آسنۍ۔ بےٚ ایمٲنی پِٹھ روزُن۔ دَغابٲزی پِٹھ روزُن۔

بازِ رۆس:-یُس فنٛد فرٟیب بیتر زانہِ نہٕ۔ بےٚ ایمٲنی وَرأے۔

بٲزی پکٕنۍ:-فنٛد فرٟیب پکُن۔ فنٛد فرٟیب کٔرِتھ گنٛذارِ پکُن۔

بٲزی پکناوِنۍ:-بٲزی چلاوِنۍ۔ بےٚ ایمٲنی چلاوِنۍ۔

بٲزی پینٛز:-۱۔کینٛہہ مۆلی ہنٛگس منٛز دوکھہِ کھیوٗن۔ ۲۔بازاتھ لگُن۔ باٹرٛاتھ لگُن۔

بأزی ترٕنی :-دوکھ لگُن۔دوکھ کھیٚوٚن۔ژھلراونہٕ یِن (خاص کٔرِتھ کینہہ ہنٛبس دِنس منٛز)۔

بأزی تارٕنی :-دوکھ دیُن۔ٹھگُن۔(خاص کٔرِتھ کأنٛسہِ کینہہ کٕنہٕ نٛس منٛز)۔

بأزی دِنۍ :-دوکھ دیُن۔ژھلراوُن۔ٹھگُن۔ فریب دیُن۔

بأزی کھسٕنۍ :-زارس منٛز ہارُن۔کأنٛسہِ نِش ہارُن۔

بأزی کھارٕنی :-زارس منٛز بیاکھ ہارٕ ناوُن۔زارس منٛز بیٚیس مُقابلہٕ زیٖنُن۔

بأزی کھیٚنۍ :-دوکھ کھیٚوٚن۔ٹھگونہٕ یِن۔کانٛہہ ٹھٔگِتھ گژھن۔نوقصان تُلُن۔

بأزی گر، بأزی گار :-۱۔جودگر۔مدأری۔مأہِر پٕرِتھ ژھل ہاوَن وول۔۲۔ژھل ورتاوَن وول۔ بأزی تارن وول۔فنٛد فریب کرَن وول۔

بأزی گرٕس نَبأزی گرٕس :-یُس کأنٛسہِ بد کانٛچھِ تَس چھےٚ پانٛسے بُدی گژھان۔م:یَس یِژھ ہیٚتھ تَس تِژھ بکار۔

بأزی گر پأتھر، بأزی گار پأتھر :-بأزی گرٕی۔ بأزی گرسُند پیشہِ۔بأزی گرکار۔بأزی گرٕ سنٛدی طور طرٕز۔ٹھٔگُل۔

بأزی گرٕی، بأزی گأری :-۱۔بأزی گرکار۔بأزی گرسُند پیشہِ۔۲۔أکِس بیٚیس ٹھگنٕک پیشہِ یا عادَتھ۔

بأزی لگٕنۍ :ٹھگونہٕ یِن۔دوکھ کھیٚوٚن۔دوٚھس تل یِن۔

بأژ :-۱۔گرٕ نیٚک اَکھ زوٗن۔۲۔رٕوٗن یا کولے۔

باژِ باژِ :-۱۔پرٕتھ کأنٛسہِ بأژَس۔گرٕکس ژٕنس ژٕنس، م،باژِ باژِ پیٚوکھ مار۔۲۔گرٕک پرٕتھ کانٛہہ بأژ یا گرٕکہ اکہِ اکہِ ساری۔مِ،باژِ باژِ دژاے تِم تَس برونٛٹھہ۔

بأژ بَتہٕ :-سہٕ بَتہٕ سیٚنیُس گرٕکین بأژن عام پأٹھۍ یِیہ دِنہٕ،سہٕ بَتہٕ سیٚنیُن بیترٕ نہٕ یُس کأنٛسہِ ژٕھس یا پرٕژھس کیُت آسہِ۔

بأژ بَل :-بأژ آسنٕک زور۔بأژ آسنٕک ڈوٚکھ۔

بأژز :-رٕوٗن تہٕ کولے۔

بأژ سیٚنۍ :-گرٕس منٛز منٛز روٗنمت سہٕ سیٚنیُس بأژن عام پأٹھۍ دِنہٕ یِیہ،سہٕ نہٕ یُس خاص کأنٛسہِ ہنٛدِ باپتھ آسہِ۔

بأژ گرٕ اکھ :-عیال بار گرٕک زیٚٹھ۔بأژِ وول۔

بأژ وول :-یَس بوٚڈ عیال آسہِ۔بڑٕ عیالُک زیٚٹھ۔

بأژیٚن :-۱۔(تیٚتھِن پیٚتٕ وٕنی ہتٕ آسَن)۔بأژن سوٗمب، مِ: دُبأژیٚن، ترٕبأژیٚن بیترٕ۔
۲۔(گرٕ نز منٛز تیٚتھِن پیٚتٕ وٕنی ہتٕ آسَن) بأژن ہُند۔مِ،شُراہ بأژیٚن بیترٕ۔

بأسی :-[مٔول: باس<س: واسِتہٕ (مُ،ہ: باسی)] کالُک۔یِیہ نہٕ تاز آسہِ۔یڑکول۔مِ،بأسی درٕکہٕ۔

بأسی بَتہٕ :-کالُک بَتہٕ۔ہوٚنٛدُر بَتہٕ۔ترُن بَتہٕ۔

بأسی دڑٕکہٕ :-تمہٕ دڑٕکہٕ یمہٕ رَتھ ژھنہٕ باپتھ کالہٕ تہٕ

استیمال آسن کرنہٕ آمُت۔

بأسی رَتھ:- اَکہِ دۄہہٕ رَتھ کڈنہٕ پتہٕ یُس رَتھ دۄیمہِ دۄہہٕ کڈنہٕ ییہِ۔

بأسکل:-[ن۔مؤل:بأسکل <انگ بیسِکل (Bicycle)] زِ ہگر گرِتھ اَکھ سوأری یوسہٕ کھورو ستی چلاونہٕ چھےٚ یوان، دُپیَل سوأری یوسہٕ کھورو ستی چلاونہٕ چھےٚ یوان۔زَل گُر۔زِ دُلہٕ واجنی سوأری یتھ پرٛانہٕ وَقتہٕ زَل گُر آسی وَنان۔

بأش:-[م۔مؤل: باش <س: بھاشا]۔ حالژ ہُند ہشَر۔کأنسہِ ہِندی پأٹھی۔کأنسہِ ہنز وَنَن۔ مِ تَس گٔیہ دَندانہٕ ہنز بأش۔

بأطِن:-[ن۔مؤل:بأطِن <ع: باطِن]۔ یہ نہٕ ظأہر آسہِ۔یہِ نہٕ نوٚن آسہِ۔یہِ کھُٹِتھ آسہِ۔ أندرِم کتھ۔غأیِب عالم۔

بأطِنچ بلاے ہنز:-ناگہأنی مُصیبتھ یُن۔ ہَنگہٕ مَنگہٕ کانہہ تکلیف ووتلتھ یُن۔

بأعِث:-[ن۔مؤل:بأعِث <ع: باعِث]۔سَبب۔ مؤجوٗب۔کارَن۔ہیتھ۔وَجہِ۔

بأقی۔ باقےٚ:-[مؤل: بأقی <ع: باقی]۔ پتھ کُن رؤدمُت۔ہُر یومُت۔موژیومُت۔

بأقی تھٲوُن:-دِنےٚ تھٲوُن۔ہورنےٚ تھٲوُن۔پتھ کُن تھٲوُن۔

بأقی دار:-یُس قرضہٕ ہورنےٚ آسہِ۔یُس ماملہ بَرنےٚ آسہِ۔یُس کینْہہ دارِ۔

بأقی روزُن:-ہورنےٚ روزُن۔بنےٚ روزُن۔ کرنےٚ روزُن۔

بأقی:-[<ع:باقی]۔پتھ۔پھرٛال۔

بأقی گرٛھن:-پتھ گرٛھن۔پھرٛال گرٛھن۔

بأگر:-اَن کانْتھ۔اَن کتھ۔اَکھتےٚ،صِرف،پُشی ہتھ۔

بأگر خأنی ، بأقر خأنی:-[م۔مؤل: بأگر خان <ع: باقر خانی]۔دودس تہٕ تھنہِ پٹھ بنأومُت کاندروانچ اَکھ خاص ژوٚٹ۔اَکہِ قِسمُک بۆڈ قتلمہٕ۔

بأگ:-[<س:باگہ]۔اَکھ پوٚت لوٚگ ییمیُک مانے چھُ (تتھ) دُہکس یا رأژ ہِندِس۔حِصَس یا خاص وقتس۔مِ،شامَن بأگ۔صُبحَن بأگ۔نوِ بَجہِ بأگ۔

بأگرن:-[م۔مؤل:بأگرن <س: بھاگ+کر+ک: اَن]۔تقسیم۔حِصہٕ بٲگرٲے۔بأگرمُت۔یتھ بأگ آسن گرِ ہتی،یتھ حِصہٕ آسن گرِ ہتی۔

بأگرنہٕ بوگ:-بأگرن وألی سُند حِصہٕ یُس تَس کینْہہ بأگرِتھ دِنہٕ باپتھ کھسہِ۔

باگرن وول:-یُس بأگراوِ۔یُس گنہِ حِصہٕ بیترِ گرِتھ دِیہِ۔یُس بأگراوُنس پتھ آسہِ۔

بأگراوُن:-حِصہٕ بٲگرٲے کرٛنی۔حِصہٕ کرٛنی یہ یُس واتہٕ تہٕ تَس دِیُن۔

بأگرتھ تھٲوُن:-حِصہٕ گرِتھ تھٲوُن۔ تقسیم گرِتھ تھٲوُن۔

یَس یہِ کھسہِ تَس کَیُت تہِ تھوُن۔

بأءگر دِنی :-بأگرِتھ دِنچ موٗزوٗری۔ بأگرن وألِی سُنٛد حِصہٕ۔

بأگرُن:-بأگراون۔ حِصہٕ کرُنی۔ حِصہ کرِتھ تھوُن۔ بیوٗن بیوٗن حصَن منٛز تقسیم کرُن۔

بأل:-[موٗل: بأل <ہ: بیل <پرٛاکرِت: بیلہَ <س: بَلہٕ وَردَ]۔(ل۔م)۔ داند۔ (ورگہٕ) ہچِہ کلہٕ۔ کاڈبوروٗس۔ چور۔ بیقل۔

(وولہِ) بأل یے:-(ہزلہٕ پأٹھی) تمہٕ چھنہٕ کتھے۔ تم چھی برأتھی۔ یہِ چھِ تمہِ ساتہٕ ونان ییلہِ کانٛہہ ناممکن کتھ بیترِ کأنٛسہِ ونہٕ ییہِ۔

بألکہٕ:-چیلہٕ۔ مُرید، پتہٕ پتہٕ پکن وول۔

بأن ۱:-[م۔موٗل: بان <س: بانہٕ یا وینہَ/ وینو]۔ ڈنڈٕ (ترٛنگرِ ہُنٛد یا وِلجہ ہُنٛد)۔

بانہِ وول:-یُس بانہِ ہِنٛد ہن دوٚن اَنٛدن چیز بیترِ الأنٛدی ترٛأوِتھ نوان آسہِ۔

بأن ۲:-[م۔موٗل: بان]۔ پکہٕ کرٛوٗر۔ سُہ کرٛوٗر ییتھ دٕسی لگن لبہٕ آسَن کھارمٕرٕ۔

بأن ۳:-[م۔موٗل: بان <س: بھاجَنہ یا بھانڈ]۔ چوٚکِی بانہٕ بٔٹھ۔

بأن ۴ بأنی:-[م۔موٗل: بان <س: بھانڈ] دود سوٚمبرتھ تھوٚنگ گوربن ہُنٛد اَکھ بوٚڈ بانہٕ۔ کیسے۔

بانہِ دود:-بانہِ منٛز سوٚمبرتھ دود یُس شوٚکہ کرُت آسہِ

بأن ۵:-نالہٕ پٹ (گُنہِ نألی ژھننہٕ کہِ پکوچ)۔

بأنی:-[<ع: بانی]۔ اُگن دِنہٕ وول۔ گوڈ دِنہٕ وول۔

بأنہٕ بأنہٕ:-[<س: وانہ]۔ رَژھہ رَژھہ۔ پیٹھتہٕ پیٹھتہٕ۔

بأنی:-دورِ ہُنٛد سامانہٕ ییتھ منٛز ییر بَرنہٕ یوان چھُ۔

بأنٛتھ:-[ن۔موٗل: بأنٛت <س: ویتر]۔ موٗرہِش زأوِج تہٕ نرم لکرِ یوسہِ سیٛکلس چھےٚ وو پدان۔ کین۔

بأنٛتھ دِنی:-بأنٛتہٕ ستی پرٛتھ دِنی۔ کین دِنی۔

بأنٛتھ کھینی:-کین کھینی۔

بأنٛدی:-[<س: برندی]۔ قٕدی یُس بند آسہِ کرنہٕ آمُت۔

بأنٛدِل:-جیلُک اَفسر۔ جیلُک کُنٛز بَردار۔

بأنٛدی وَے:-تم پأنٛسہِ ییم قٕدی ہِنٛدِ کھبنہٕ چنہٕ باپتھ بَرنہٕ چھِ یوان۔

بأنٛدی وان:-جیل۔ قأدخانہٕ۔ قٕدین بند تھوٚنچ جاے۔

بأنٛدی وان لگُن:-جیل لگُن۔ سزٛا لگُن۔

بأنٛدی وان لاگُن:-جیلس منٛز بند تھوُن۔ جیل ژھننُن۔ قأدُک سزٛا دیُن۔

بأنٛدی ہال:-جیل خانہٕ۔ قأد خانہٕ۔ سو جاے ییتہٕ قٕدی بند چھِ یوان تھونہٕ۔

بأنٛدی ہأل:-جیلُک داروغہٕ۔

بأنٛڈِل:-[م۔موٗل: بأنٛڈِل <س: بھانڈ+ک۔اِل] بانٛڈگی۔ مَسخرٕ پأٹھر۔ بانٛڈکار۔ بانٛڈتون۔

بأنٛس:-[ن۔موٗل: بأنٛس <ہ: بانس <س: وَنٛشہَ]۔ فَرکأنی پالہِ اَکھ کُلی ذاتھ ییمیُک کانٛڈ یا لنٛگ لنٛجہ

کھوکھر چھےٚ آسان۔

بٲنسہٕ ڈَنڈٕ :-بٲنسولۍ ریوسہٕ کھوکھر آسان چھےٚ۔

بٲنسہٕ قلَم :-لوٗکٕٹ بٲنسہٕ لۍ ریتھ زیادٕ کھوتہٕ زیادٕ زِ گنڈ آسَن۔

بٲنسہٕ کٲنۍ :-بٲنسہٕ ڈَنڈس تٕجہِ منٛز یاز لتھ وأجھوٗ زٕ ہٹھ تٕج۔

بٲنسو :-یہِ کینژھا بٲنسک آسہِ۔بٲنسہٕ لکرٕ ہُنٛد۔

بٲنگی :-[ف: بانگ+ک:-ی]۔بانگ دِنہٕ وول۔

بٲو :-[م۔موٗل: باد < س: باہہ] زنگہِ ہُنٛد ہیٛریم حِصہٕ (جاناوارس،مثلن کوکرس،أنزس تہٕ بطخس بیترِ)

بٲوی :-[م۔موٗل: بٲوی < س: بھاوی] یہِ سپدُن آسہِ۔یہِ بنہٕ وُن آسہِ۔یہِ بروٗنہہ کُن تقدیرس لیکھتھ آسہِ۔

ب

بِب (کاک)، بِبب کاکھ :-[ن۔موٗل: بِب کاک < اَنگ: بِب کوٗاک (Bibcock)]۔آبہٕ نَلکُک کاکھ یُس آب تڑاون وِزِ پھرنہٕ چھُ یِوان۔نَلکہٕ ٹوٗنٹی یَتھ گوٚل بون کُن چھُ آسان۔

بِتاوُن :-[ن۔موٗل: بِتاو < ہ: بِتانا < س: وتیپت]۔ ا۔گُذارن، کڈُن (وق بیترِ)۔ ۲۔ چلاوُن۔ پکناوُن (کام کار)۔

بِتُر :-[ن۔موٗل: بِتُر]۔زور۔طاقتھ۔بانہٕ بَل۔گُنجایش۔

بِٹ :-[ن۔موٗل: بِٹ < اَنگ: بِٹ (Bit)]۔سِگریٹ بِٹ۔سگریٹُک أخری حِصہٕ یُس تڑأوِتھ چھُ ژھننہٕ یِوان۔سگریٹُک لوکُٹ ٹُکر۔

بٕٹھ :-[م۔موٗل: بٕٹھ < س: وِشٹہٕ]۔کُنہِ جایہِ بِہُن یا سمُن (ژوٗر، زار یا بیٚیہِ کانہہ اَتُر کرنہٕ باپتھ)۔

بٕٹھ لاگنۍ :-بٔلۍ دربار دأری لاگنۍ۔فضوٗل کتھ کتھ لاگنۍ۔وَقتھ گُساونہٕ باپتھ بٔلۍ کتھٕ ٹلنہٕ۔کأنسہِ نِش بہتھ نِش بہتھ گرٛژھُن یا یِتہٕ گرٛژھ لاگُن۔

بٕٹھ واہرٕنۍ :-ژوٗرَن، زارٕبن وارٕبن ہُنٛد سَمُنُک سنٛز کرُن۔

بٕٹھاک :-ا۔ بِہن جاے۔ بیٚتہٕ بٕٹھ لگہِ۔ ۲۔ پیٚنٛڈ پُرن۔بَسَن جاے۔لُر جاے۔

بِجلی :-[م۔موٗل: بِجلی < پراکرت: وِج جُل لیَہ < س: ودیُت+لتا]۔وُزِ گاش۔سُہ قوَتھ یُس گِھرستِ پأدٕ چھُ سپدان تہٕ یمہِ چہ لہرٕ گاش، نار یا آوازِ منٛز ہیکن تبدیل سپدتھ۔

بِجلی بَتی :-(بِجلی) ژونگ، بَتی۔

بُچر، بیچر :-[ن۔موٗل: بُچر < ک: بیکھ+اَر]۔مأنچھر۔چَربی

بِچارٕ :-[موٗل: بِچار < ف: بےچارہ] سدٕ بوٗٹی، بوولہٕ۔روومُت ہیٛوٚہ۔وُچھو "بیچور" تہٕ۔

بُچُر ا :-[ن۔موٗل: بُچر <؟ س: نہٕ+چکر]۔ڈبہٕ پیٹھُک مستہٕ پھونگ۔

بُچُر ۲ :-[ن۔موٗل: بُچر <؟ س: نہٕ+چکر]۔أکِس

جانور سُند ناو، بلٕی بچُر۔ بُلبُل۔

بچور: -[ن۔ مؤل: بچار < ف: بے چارہ]۔ یَس پٔٹھ آر سِیہِ۔ بیکس۔ (ہزلہٕ کِنی) تِمس وَنان یُس اَگاوِ گرٛٹھہِ۔ مِ: روٗٹُن نہٕ بچور۔ م: بچار۔

بد: -نشانہٕ۔

بدمٔرنی: -پَنہٕ مَنشا کینٛہہ سپدُن۔ مطلب پوٗرٕ گژھن۔ نشانس واتُن۔

بدمارٕنی: -بیٚہ سنٛز کامہ اَندرٕ پَتُن مطلب مَنزی کڈِتھ نیٛن۔

بِدر: -ٹھیلہٕ۔ پھٕنٛج۔ گٕٹھرٕ۔

بدوٗن: -[<ع: بدوٗن]۔ اَلگ۔ بیٚون۔ یَس نہٕ کانٛسہِ سٕتی ہِشر آسہِ۔

بذاتی: -[ع: بذاتہ] ژکہِ۔ زاژ کِنی۔ مؤلہٕ تلہٕ، تلہٕ کنہٕ۔

بریانہٕ (کرُن): -[ن۔ مؤل: بریان <ف: بریان] دَگُن۔ ژیٹُن (مازس) مژھ کرٕنی۔

بریاٗنی: -توٚمُل تہٕ ماز یکہٕ وَٹہٕ رٕنِتھ اکھ نیاٗمتھ۔

بری بِش: -[م۔ مؤل: بری بِش]۔ تُوتھ یا تُلِتھ رٕلہٕ مِلہٕ پھَل پھوٚل۔ چَنہٕ۔ تُلِتھ ماہ، مُتھ بیترِ۔

بزٕن: -[<ف: بزٕن]۔ لاے۔ مار۔ ریٛہہ۔

بزٕن بیگ: -لایَن وول۔ چوب دِنہٕ وول۔

بساطی: -[ن۔ مؤل: بساط <ع: بساط]۔ پان پاٗراوٕنک سامانہٕ تہٕ نِکہٕ سِکہٕ چیز کِنَن وول۔ مَنارِ سامان کِنَن وول۔

بسوک: -بہار پٔتہٕ ضِلس مَنز اسلام آباد قصبہٕ نِشہٕ ژٕ

میل دوٗر اکھ گام یتہٕ یوٗسف شاہ چک دفن چھُ۔

بِسکُٹ: -[ن۔ مؤل: بِسکُٹ < اَنگ: بِسکِٹ (Biscuit)] اکہِ قسمٕچ کھٔاے۔

بِس لاے: -[م۔ مؤل: بِس لاے <س: بِڑ شہ] گاڑٕ رٕٹنک اَکھ سامانہٕ، یہِ چھےٚ اکھ لوٗر آسان یتھ اکہِ اَنٛد وول گرِتھ پَن چھُ اَلوندیوان تٕر اونہٕ، گاڑ چھےٚ اَتھی وٲلِس مَنز پھسان۔

بِس لایہِ وول: -سُہ کانٛٹھٕ یُس بِس لایہِ گنڈنہٕ چھُ یوان۔ بِس لایہِ ہُند کوو۔

بِس لاے تٕراوٕنی، لاگنی: -فَنٛد گرِتھ پھساوُن۔ زال واہراوُن۔ تال زال گرِتھ کانٛہہ پانَس کُن پھِرُن۔

بِسم اللہ: -[<ع: بِسم اللہ]۔ قرآنُک اَکھ آیہِ۔ بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ط۔ ۲۔ کُنہِ کامہِ بیترِ دَس تُلنہٕ برونٛہہ وَنان، تہِ دٔپِتھ گوشروٗع چھُس کران خودایہِ سُند ناو ہیتھ۔ ۳۔ شُرِس کُٹِس دَب دُرِس لگنہٕ وِزِ وَنان تہِ دٔپِتھ گو خوداہس چھُکھ حوالہٕ، خودا ئے رٔچھنےٚ۔ ۴۔ آنٛکار۔

بِسم اللہ کرُن: -کُنہِ کامہِ بیترِ دَس تُلُن (خاص گرِتھ بَتہٕ کھینہٕ وِزِ وَنان)۔

بِشتہٕ: -[< آواز پٹھ = بِش + تہٕ۔ م: بھِش] بزٕ ور ڈٔلراونہٕ وِزِ وَنان۔ بزٕ ور کڈنٕچ آواز۔

بِشکرٕوٗٹی: -[<ک: بِشتہٕ = بزٕ ور + ہ: روٗٹی]۔ یُس پرٕتھ

وِزِ کھیٚنہٕ موٗقس حاضِر آسہٕ۔

بکشوٗ:-[ن۔موٗل: بکشُک < س: بھِکشُکہٕ]۔ بیٚکھیُک۔
خاص کُرِتھ بوٗدِ بیٚکھیُک۔

بِکھاری:-[ن۔موٗل: بکھار < ہ: بِکھاری < س: بھِکشا
پاری]۔ بیٚچھ۔ بیچھِ وُن۔ فقیر۔

بِکھارینۍ:-بیچھِ وٕنۍ۔ یوسہٕ بیچھان آسہٕ۔

بِکھارِل:-بیچھ گی۔ یَس بیچھہِ نچ ڈنٛڈ آسہٕ۔

بِگار:-[ن۔موٗل: بِگار < س: وِکار] پھاس۔ فساد۔

بِگارٕ کرُن:- پھاس کرُن۔ فساد کٕرِتھ دیُن۔ ژھیٚن
کرُن (دوٚن دوستن بیٚترِ پانہٕ وٲنۍ)

بِگارُن:- اَصلہٕ، پَزنہٕ تہٕ پَزنشہِ ڈالُن۔ بڑیٹھ
کرُن۔ شکل ڈالنۍ۔ گڑ بڑ پأدٕ کرُن۔ گراوٹھ
اَنٛنۍ۔ گراوُن۔ غلط فہمی پأدٕ کرٕنۍ۔

بِگُل:- سینٛڈ باجک اَکھ سامانہٕ۔ ترُم۔

بِگَرُن:-[م۔موٗل: بِگرَن < س: وِکار+ک: اَن]۔
ا۔ خرأبی۔ اَصلہٕ، پَزنہٕ تہٕ پَزنشہِ ڈلنٛچ حالتھ۔
بڑیٹھنٛچ حالتھ۔ شکل ڈلنٛچ حالتھ۔ گراوٹھ۔ ۲۔ گڑ
بڑ۔ بےٚ ترتیبی۔ ۳۔ ژھیٚن۔ دُیی۔

بِگُرن:- اَصلہٕ، پَزنہٕ تہٕ پَزنشہِ ڈُلُن۔ خراب گژھُن۔
بڑیٹھُن۔ شکل ڈلنۍ۔ ۲۔ گرُن۔ پیوٗن۔
گراوٹھ تٕنۍ۔ ۳۔ گڑ بڑ گژھُن۔ بےٚ ترتیبی منٛز
آسُن۔ ۴۔ ژھیٚن گژھُن۔ دُیی گژھنۍ۔

بَل:-[م۔موٗل: بل < پراکرت: بلالہ < س: بِڈالہ]۔
سوٗ زنانہٕ تیٚمِس اَچھ بڑأری سٟتۍ ہِش آسَن۔
ن: بیُل۔

بِل۲:-[م۔موٗل: بِل < اَنگ: بِل (Bill)]۔ ا۔ سُہ کاغذ
یَتھ پیٹھ پأنسہٕ خزانہٕ منٛز کڈنہٕ یوان چھہٕ۔
۲۔ قونوٗنُک مُسوٗدِ یُس اسمبلی یا پارلیمنٹس منٛز پیش
سپدان چھُ۔ ۳۔ برداشتُک حساب۔

بِلَو:-[ن۔موٗل: بلو] سوٗ کٔنۍ یا دالہٕ پٹ یَتھ پیٹھ کُنہٕ
اَوزارٕ چ دار تیز چھےٚ کرنہٕ یوان۔

بِلو دِتھ بہُن:- تیار آسُن۔ سَکھرِتھ آسُن۔ کھَہرَن دِتھ
روزُن۔

بِلو دیُن:- پھش دیُن (اوزارس تیز کرنہٕ باپتھ)۔
تیز کرُن۔

بِلا:-[ع: بِلا]۔ یہ چھُ اَکھ بروٚنہہ لوٚگ۔ ورأے،
روٗس۔ م: بِلا خوف، بِلا شک۔

بِلاہ (باللہ):-[ع: باللہ] خدایہٕ سُنٛد قسم۔ باخدا۔

بِلہٕ۱:-[ن۔موٗل: بل < ہ: بِلا]۔ بیج۔ چپراس۔ چپرأسی،
پُلسہٕ وول یا کُنہٕ جمأژہُنٛد آسنُک نشانہٕ۔

بِلہٕ۲:-[ن۔موٗل: بیُل < پراکرت: بلالہ < س: بِڈالہ
]۔ نیچہٕ اَچھ کُرِتھ۔ یَس اَچھ نیچہٕ آسَن۔

بِلہٕ گژھُن:- ناراض گژھُن۔

بِلوٗر:-[ن۔موٗل: بِلور < ع: بِلور]۔ سوٗٹھک۔

بل بچُر۔ بلہِ بچُر:-[ن۔موٗل: بل بچُر]۔ اَکِس وُپھوٗنس
جانوارٕ سُنٛد ناو یُس بچُر چھُ آسان۔ بُلبُل۔

بِلکُل :- [ع: بِالکُل]۔ سائلم۔ پوٗر۔ برابر۔ ہوٗ بہوٗ۔

بمہٕ سین :- [ن۔ موٗل: بمہٕ سن > س: بھوٗمہٕ+سچنہ]۔ أکِس لوکٕٹس کیٚمہٕ سُند ناو۔ م: بُمہٕ سنہٕ۔

بِنا :- [ن۔ موٗل: بنا > ع: بِنا]۔ ا۔ بُنیاد۔ کُن۔ شروٗع۔ گوڑ۔ ۲۔ پاے۔ چار۔ ۳۔ وجہ۔ موٗجوٗب ۔ م: ژےٚ کتھ بِنا ہَس پیٹھ وونُتھ یہ۔

بِنا کرُن :- وَتھ ژھارٕنۍ۔ سٕبیل کرٕنۍ۔ چارٕ کرُن۔ پاے کرُن۔

بٕنۍ :- [م۔ موٗل: بٕنۍ > س: بھگنی (م: ہ: بہن، گجر أتی: بہن)] بیٚنۍ کرِتھ کتھ کرنہٕ وزِ وَنان۔ م: بہتہٕ بٕنۍ۔ کیاہ بٕنۍ بیترِ۔

بِنڈی (بِنڈی) :- اکہٕ سبزی ہُند بٕنۍ بیترِ۔

بِنڈٕر :- [م۔ موٗل: بنڈٕر > س: بند]۔ ا۔ ڈیکچ چھوٗنۍ۔ ستارٕ یُس چھاونہٕ چھُ یوان (پکوس، ٹوپہ بیترِ)۔ ۲۔ پھنڈٕریٚنۍ۔ ژھلہٕ گر۔

بِندرابَن :- [ن۔ موٗل: بندرابَن > س: ورِنداوَن]۔ جمنایہِ بٹھس پیٹھ متھرایہِ منز اکہٕ جایہِ ہُند ناو (یٚیتہٕ کرشنن لوکچار گوٗپین ستۍ گُذور)۔

بِندریٚنۍ :- [م۔ موٗل: بندریٚنۍ > س: بند+ک: رٕنۍ > پراکرت: رَنۍ > س: راگنی، راجنی]۔ پھنڈٕریٚنۍ۔ ژھلہٕ گر۔

بِنڈُر :- [ن۔ موٗل: بنڈر > س: پنڈ+ک: اُر]۔ یڈ۔

بِنڈُرالُن :- (ل۔ م) یڈھر تھر اژنۍ۔ کھوژُن۔ ترٕہرُن۔ وبسرُن۔

بِہشت :- [ن۔ موٗل: بہشت > ف: بہشت = ژند: وہشٹ = س: وسشٹ] جنتھ۔ سورگ۔

بٕہُن :- [ن۔ موٗل: بہہ > ک: بہہ > س: وِش+اُن]۔ ا۔ آسَن پتھر تھوٗن۔ منڈل پتھر تھوِتھ روزُن۔ ۲۔ روزُن۔ م: سُہ چھُ ہوور بہتھ۔ ۳۔ ژھُن۔ شرٕ پُن۔ وپُن۔ م: کتھ بہنۍ۔ تَس گرٕھیا بہُن تہٕ رِکنہٕ نہٕ۔ ۴۔ ژٕرکِس روزُن۔ م: سیوٗمُب بہن۔ ۵۔ حرکژ منز نہٕ آسُن۔ رُکُن۔ م: گرٕ چھےٚ بہتھ۔ ۶۔ کامہٕ کارس منز نہٕ آسُن۔ بےٚ کار آسُن۔ م: ازکل چھُ سُہ بہتھ۔ ۷۔ کُنہٕ کارس ستۍ لگتھ آسُن۔ م: سُہ چھُ أتھی کامہِ بہتھ۔

بٕہن جاے :- ا۔ روزُن جاے یٚیتہٕ روٗزِ زِ۔ ۲۔ یٚیتہِ بہتھ کانہہ بیٚہہ۔ ۳۔ یٚیتہِ بہتھ لوٗکھ آسَن سمان۔ م: وُنہِ چھنہٕ پنچایتس بہَن جاے۔

بہتھ :- 'بہُن لفظُک پتھ کال۔

بہتھ گرٕھُن :- پتھر بہتھ نہٕ تھوٗدُے ووتھُن۔ پتھرِس پیٹھ اکہٕ ہےٚ جایہِ روٗزِتھ گرٕھُن۔ أکے ہےٚ جایہِ روٗزِتھ گرٕھُن یا رُکن۔ اورٕ یورٕ نہٕ ڈلُن یا پکُن بند کرُن۔ کارٕ نِشہٕ گرٕھُن۔

بہتھ نہٕ لگُن :- آرام نہٕ یُن۔ سوکھ نہٕ آسُن۔

بہہ دانہٕ :- بم ژوٗنٹھی بیٚول۔

بیابان :- [ن۔ موٗل: بیابان > ف: بیابان (بے+آب+آن)]۔ صحراو۔ سیکہِ مأدان۔ وأران تہٕ

بَنجر علاقہٕ۔

بِیابِیا کرُن:- وولہٕ وولہٕ کرُن۔

بِیابِیا کوترو:- اَکھ شُری گَنڈُن۔

ہارِاوٗنے سِیاہ دانہٕ

بیا بیا کوترو

بیُڈ:- اکہِ قسمُک کیوٗم یُس زٔمینس منز روزان چھُ۔

بیو:- بیو بیو۔ ہِکٹ، اَکھ کورِ کھیل۔

بی

بی ا:- [<س: دوٗ تیہ] بیہٕ لفظُک ژھوٚٹ۔ یہ چھُ اکہِ بی، لفظس ستی پوٚت لوٚگ بُتھ یوان۔

بی ۲، بیٔے:- [موٗل: بی۔ بے <س: بھرٗ یہٗ]۔ کالُک۔ راتُک۔ یہ نہٕ ساٗدروار آسہِ۔ بگر یوٗمُت باسہِ۔

بیر:- باسی آسُن۔ کُنہِ کھینہٕ چیزٕچ سو حالتھ یوس تتھ پَلٹنہٕ ستی گژھان چھےٚ۔ ۲۔ نہ کرنہٕ کٔنی کاٗم پزٕلنہٕ نِچ حالتھ۔ کتھ پزٕانی۔

بیر لگُن:- ژیر لگنہٕ کٔنی کتھ شٹھٔنی۔

بیہٕ ناوُن:- شٹھٕ راوُن۔ ہُند راوُن۔ پزٕانہٕ ناوُن۔

بیُن:- [ن۔ موٗل: بے <س: بھرٗ یہٗ] بی گژھُن۔ کھینہٕ چیزٕک پَلٹُن۔ ترٕنُن۔ ماز بیترٕ راتس روٗزِتھ خراب گژھُن۔ پھیرُن۔ باسی گژھُن۔ کھینہٕ چیز بیتر بی سپدِتھ کھینس لایق نہٕ روزُن۔

بیوٗمُت:- بی گوٗمُت۔ پَلٹیوٗمُت۔ باسی۔ پھیوٗرمُت۔

بیپ:- [م۔ موٗل: بیپ <ف: بی بی لفظُک ژھوٚٹ]۔ ا۔ اَکہ تاسہٕ پٹیُک ناو۔ بیگم۔ ۲۔ یہ چھُ اَکھ زنانہٕ ناوتہٕ۔

بیپ دید:- کاشرٕ زبانٕی ہنزٕ اَکھ مشہوٗر زنانہٕ شاعرہ۔

بیپہٕ کانہٕ ہٕنڈی روقہٕ:- بے مانہٕ شچھٕ پاٚغام۔

بیتل:- ژھاوجہِ ہُند اَکھ قِسم یوسہٕ قد ژھوٚٹ چھےٚ آسان۔

بیتھ، بیتہٕ:- [م۔ موٗل: بیت]۔ لُٹھی کٕج لٹھس رگند نچ گتی۔

بی ٹی:- [ن۔ موٗل: بی ٹی <انگ: بی ٹی (B.T)]۔ ہیچھناون یا پرٕناون عٔلمُک گریجویٹ یا تمیُک پاس۔

بیٹھ:- [م۔ موٗل: بیٹھ <س: وِشٹہٕ]۔ ا۔ بَنجر زٔمین۔ (زٔمین) یتھ نہٕ کینہہ بووِ۔ یوس نہٕ لاگنہٕ ییہِ۔ ۲۔ (زنانہٕ) یُس نہٕ شُر کوٚٹ زیوِ۔ ہانٹھ زنانہٕ (گرٕیرِن)۔

بیچر:- [ن۔ موٗل: بیچر <ک: بیکھ+ ار] ماٗنچُھر۔ چربی۔

بیڈ:- [ن۔ موٗل: بیڈ <انگ: بیڈ (Bead)]۔ بٹُن۔ ٹوٚپی پھوٚل۔

بیڈی:- [م۔ موٗل: بیڈ <ہ: بیڈی <س: پیٹکہٕ یا وپٹکہٕ] سو ہانکل یوسہٕ گوڈن ژھنہٕ چھےٚ یوان (یتھ نہٕ ژٕلتھ ہیکی زِ) زنگن یا گوڈن ہنزٕ اَر۔

بیڈ گژھنہٕ:- آرِ گژھنہٕ۔ زالس پھٔسُن۔ ہٕنہٕ یُن۔

بیر ا بر:- [م۔ موٗل: ہیر <م: بھیڑ <پزٕاکرت: بھیڑ] لوٗکہٕ جسرٕ۔ لوٗکہٕ ترٕپہٕ ترٕپھ۔

پیر پیر:- لۄکہٕ لۄکے۔ لۄکہٕ ترٛپہٕ ترٛپھ۔

پیرٕ کرٕنی، پیرٕ لاگٕنۍ:- جمگٹھ لاگُن۔ جمگٹھہٕ سۭتۍ مبراوُن۔

پیرٕ ۲ پرٕ:- [ن۔ مؤل: پیر < س: وِپٹا] گنٛدنہٕ باپتھ ہچو گوگُل۔ ہچو پینٛڈ۔ ہالہٕ گوگُل۔ پیرٕ گوگُل۔ پیرٕ

پیرو:- کٔشیر ہِنٛدِس اَکِس گامُک ناو۔

پیربَل:- اکبر بادشاہ سُنٛد اکھ وٗزیر (دپان یہ اوس بڈ دانا تہٕ چاٹہٕ گوٚر)

پیرٕ بلُن کٔٹھ:- بیہہ سۭتۍ کانٛپہٕ وَنہٕ آمُت۔ خوفہٕ سۭتۍ ژٕمیومُت۔ پھرٛٹہٕ سۭتۍ زرد ڈۄمُت۔

پیر بلُن کٔٹھ گرٛژھن:- خوفہٕ سۭتۍ ژٕمُن۔ م: مےٚ گو پیر بلُن کٔٹھ۔

پیر بٔلی:- [م۔ مؤل: پیر بل <؟ س: وَرتُلہ + وَلیہ]۔ منٛز کنس لانٛج اکھ کنہٕ وأج یوس نچوٚی موہنوی لاگان چھِ۔ ترِکی۔

پیر بَلہِ پوٗش:- پیر بَلہ کرِ منٛز گلکاری ہیترٕ۔

پیر بَلہِ کن:- ا۔ اکھ پیر بٔلی۔ ۲۔ سہٕ کن یتھ پیر بٔلی لأگتھ آسہِ۔

پیر بَلہِ ہۄر:- پیر بَلہِ جوٚری۔ پیر بَلہِ زٕگن۔

بیٖڑی:- [ن/م۔ مؤل: بیٖڑی < ہ: بیٖڑی < س: وی ٹی]۔ اکہِ قسمُک سگریٹ یُس پنہٕ وٕتھرس وٕلتھ چھُ بناونہٕ یوان۔

بیکھ ۱:- [ن۔ مؤل: بیک] چرٛب۔

بیکہٕ بتہٕ:- چرٛب ترأوِتھ بتہٕ۔

بیکہٕ بچھوُن:- ژھوٚٹہٕ بٔچھ۔ سہٕ بچھن وول یُس ژھوٚٹہٕ پھٔلی تام رٔٹہٕ۔ شمہٕ گوٚدوٗد۔

بیکہٕ چھُچھر:- چرٛبی دار نوٗہ۔ چرٛبی دار چھُچھر۔

بیکہٕ دار:- یتھ بیکھ سۭتۍ آسہِ۔ چرٛبی دار۔

بیکہٕ للہٕ:- بیکہٕ چھلہٕ۔ چرٛبہٕ دتہٕ۔ چرٛبہٕ رٕز۔

بیکہٕ نوٗر:- چرٛبہٕ دار پھنٛڈُر۔ چرٛبہٕ دار نوٗہ۔

بیکُل:- بیکہٕ دار۔ چرٛبی دار (ماز ہیترٕ)۔

بیگہٕ:- [ن۔ مؤل: بیگ < ہ: بیگھا < س: وِگرہہ]۔ زٔمینُک اکھ میٖژ۔ پانٛژٕ کنال زٔمین۔

بیلچہٕ:- [ن۔ مؤل: بیلچ < ف: بیلچہ]۔ لوکٕٹ بیل۔ زٔمین کھنہٕ نُک اکھ اوزار۔

بیم ۱:- [ن۔ مؤل: بیم < ف: بیم = س: بھیمہ] بے۔ خوف۔ ہأبتھ۔ ترٛاس۔

بیم تھوٗن:- ہأبتھ تھوٗن۔ بے تھوٗن۔ کھوٚژ ناوُن۔

بیم روزُن:- ہأبتھ روزُن۔ بے روزُن۔ خوف روزُن۔ جُرتھ نہٕ کرُن۔ مٔنی بہن۔

بیم کھیوٗن:- کھوژُن۔ ہأبتھ اژُن۔ ترٛاس کھیوٗن۔ کانٛپنہٕ اژُن۔ جُرتھ نہٕ کرُن۔

بیم ہاوُن:- ہأبتھ ژھنُن۔ بے ترٛاوُن۔ خوف ہاوُن۔ کھوٚژ ناوُن۔

بیم ہیوٗن:- ہأبتھ رٹُن۔ بے رٹُن۔ کھوٚژتھ روزُن۔

بیم ۲ بیمہٕ:- [ن۔ مؤل: بیم < انگ: بیم (Beam)] نٔری کوٗٹ۔ تالوٗک سہٕ موٚٹ تہٕ زیوٗٹھ کوٗٹ یتھ پیٹھ وِرامہٕ ہیترٕ چھےٚ واہرأوِتھ آسان۔

بیمہٕ :- [ن۔ مؤل: بیم <ہ/اُ:بیمہٕ <ف: بیمہ]۔ عِوضانٕچ سٲبیل۔ زُورٕنگی تہٕ مالہٕ بیترٕ رٔنگی نوقصان پوٗرٕ کرنٕچ ذِمہٕ وٲری۔

بیمہٕ سٕپین :- [ن۔ مؤل: بیمہٕ سپین <س: بھیمہ سیپنہ]۔ پانٛژو پانڈوَو منٛزٕ اَکس پانڈوٕ سُند ناوُیس سٕبٹھاہ بلوان اوس۔

بین ۱:- [م۔ مؤل: بین <ف: بینی]۔ دارِ یا دَروازس ژٕرنہٕ ٹھوٗر کرنہٕ باپتھ اَکس پٔٹس لأجمژ پچہٕ چھَل چھُپھِتہٕ۔

بین ۲:- [م۔ مؤل: بین <ف: بینی]۔ ۱۔ نستہٕ ہٕنز اَڈِج۔ ۲۔ کدٕلک اَند۔

بین ۳:- [ن۔ مؤل: بین <س: وینا]۔ اکِہ قسمٕچ سورنے یتھ منٛز ہوا جمع سپدِتھ وارٕ وارٕ نیران چھُ۔

بین باجہِ :- اکِہ قِسمُک سازُیس سورنیہ ہٕندی پأٹھی چھُ وزان۔

بینا :- [مؤل: بینا <ف:بینا]۔ گاشدار۔ وِچھن وول۔ بُصیرتہٕ وول۔

بینأیی :- [م۔ مؤل: بینأیی <ف: بینایی]۔ اَچھ گاش۔

ب

بٕرکاوُن :- [<دوٗرکاوُن، بٕچ غفظچ کھٔنڈرَن]۔ ٹٔسُن۔ سپہِ راوُن۔

بٕرتٕنی، بُرٕتٕنی :- [<س: وَر+وَرتِنی]۔ اَکھ گِندَن تماشہٕ (یہ چھےٚ پٔنس وُرِتھ زِگِدی کرِتھ اَکھ ژٕرٹ آسان، پَن چھِ وُٹھنی دِتھ لمنہٕ ستی زٕٹھراوان بیمہٕ ستی یہ ژٕرٹ نٔژان چھےٚ)۔

بٕرتنہٕ ہٕندی پأٹھی نٔژن :- جَل جَل کأم کرٕنی۔ رُت ووتھِ پوآسُن۔

بٕر بٕر :- [< آواز پیٹھ]۔ پھرٕ پھرٕ۔ دَردَر۔ م: بٕر بٕر کران وُژھ سو بون ، بٕر بٕر کران ، بٕر بٕر کران ژٕجہٕ سارے ژٕرٕ۔

بٕسَر، بُسَر :- [م۔ مؤل: بُسَر <س: بُس]۔ رٕہر۔ سَخ توٗت پوٗنی۔ گرٕ کہٕ دِوٗن آب۔

بٕسَر پٔنی :- رٕہر پٔنی۔ گرٕ کہٕ وُن آب پیوٗن۔

بَسَر وٕسنی :- تِتہٕ آبہٕ ستی مُسلہٕ دٕژُن۔ پھٕکٕٹٕ کھسنی۔

بٕسرِ دیوٗنی :- تالہِ تام بُرِتھ نارٕ کانگرٕ بیترٕ یتھ اَتھٕ لاگنہٕ بستہٕ کھسَن۔

بٕسرِ دیو :- سُہ کانہہ بانہٕ یتھ منٛز گرٕ کہٕ دِوٗنس آبس چھکہٕ آسَن ووتھان (یتھ اَتھٕ لاگنہٕ اَتھ دٕژِ)۔

بٕسرِ لَد، بُسرِ لَد :- یَس بٕسر آسہٕ پیٹھٕ یا وُژھمٕژ ۔یَس گرٕ کہٕ وُن پوٗنی پینہٕ ژٕم۔ دٕزٕمٕژ آسہٕ۔

بٕسرِ ووٗنی :- رٕسرِ ووٗنی (خاص کرِتھ) سو آبہٕ ترٕٹھ یوس رٕہر ہٕش آسہٕ۔

بلیڈ :- [ن۔ مؤل: بلیڈ <اَنگ : بلیڈ (Blade)] ریزر بیمہٕ ستی دأر بیترٕ چھٕ کاسان۔

بٕہر، بٕہر :- [م۔ مؤل: بٕہر <م، ہ: بَہری <س: ودھ] گانٹہٕ

ہٕنز شکلہِ اکھ جاناوار یُس لوکٹین جاناوارن کھوان چھُ۔

بٕہر پیٚنز: -اٲرِس ڈٲرِس کانٛہہ ووکھ بلاے ہیتھ ژٕلنۍ۔ (ورگہٕ) وُچھان وُچھان تباہ گژھن۔ اکھ ووٚہو۔

ب

بُر: -[ن۔مؤل: بُر <س: بُد بُدیا بُر] پھوکہٕ ڈٕون (یُس آبس چھُ کھسان)۔

بُہ رارے: -(آبس بیترِ) بُرے بُر۔ پھوکہٕ ڈٕونی پھوکہٕ ڈٕونی۔ یکہٕ وَٹہٕ واریاہ پھوکہٕ ڈٕونی کھسنۍ۔

بُہ راے: -بُہ رَن ہندی پاٚٹھی گرٕکھ لگنۍ۔ بُر تہٕ بُر ووٕزٕنۍ۔

بُبُل: -[ن۔مؤل: بُبُل]۔ اَناج بیترِ تھوَنہٕ خاطرٕ اکہِ قسمٕچ مٹ۔

بُت: -[ن۔مؤل: بُت <ف: بُت]۔ پوٚتُل۔ مؤرتی۔

بُت پرست: -[مؤل: بُت پرست <ف: بُت پرست]۔ پوٕتلی پوٗزا کرن وول۔

بُت پَرَستی: -پوٕتلی پوٗزا۔

بُت خانہٕ: -سو جاے یتِہٕ نَس واریاہ پوٕتلی آسن۔ (عوٗمٔن شاعری منز استیمال سپدان)۔ مُ: کابہٕ (کعبہ)۔

بُت شِکَن: -[<ف: بُت+شِکَن] بُت پھُٹراوَن وول۔ پوٕتلی پھُٹراوَن وول۔

بُتہٕ راتھ: -[م۔مؤل: بُتہٕ رات <س: بھوتہٕ+ک۔ راٹھ <: راشٹر]۔ زٔمین۔ پرٕتھوی۔

بُتھ اٚ: -[ن۔مؤل: بُتھ <مُ: سِندھی: بوٗتھ = پنجابی: بوتھا] ا۔ گردَنہٕ ہیوٚرٕکُن جِسمُک سُہ حِصہٕ یتھ منز اٲچھ، نَس تہٕ اٲس بیترِ شاٲمِل چھُ۔ روے۔ ۲۔ (کرِ بیترِ) بروٚنٹھیم حِصہٕ۔ بروٚنٹھیم پاس۔ ۳۔ کپرُک سُہ طرف یُس سوٗن وِزِنبر کُن تھوٚنہٕ یوان چھُ۔ ۴۔ پیٚٹھیم طرف (بوٗٹس)۔ ۵۔ پیٚٹھیم تاہ (دستارس)۔ ۶۔ بُکُر۔ ۷۔ کُنہِ لایق بانہٕ۔ شوٗنڈ۔

بُتھِ: -بروٚنٹھہٕ۔ بروٚنہہ کنہٕ۔ بروٚنٹھی کِنۍ۔ بُتھِ سیوٚد۔

بُتھِ آمُت: - سُہ یُس اورَے بروٚنٹھہٕ آسہِ آمُت۔ یُس اورٕ وٕتھتھ یِنَس تیار آسہِ۔ یُس بُتھ کھسِنَس پپٹھ تیار آسہِ۔

بُتھِ بُتھ۔ بُتھِ بُتھ دِنۍ: -دوشوٕے اَتھو بُتھس ژنجہِ دِنہٕ۔ ماتَمس بیترِ منز دوشوٕے اَتھو بُتھس ژنجہِ دِنہٕ تہٕ زِلِ واٮ۪نۍ۔ سخ ماتم کرُن۔

بُتھِ بُتھِ وُچھن: -لگاتار بُتھس کُن وُچھان روزُن۔ تھلہِ تھلہِ وُچھن۔ بُتھس کُن مُدٕے گٔنڈِتھ روزُن۔ لولہٕ ہٕژ واچھو وُچھان روزُن۔

بُتھِ پپٹھ تُلُن: -ا۔ حیا تراوُن۔ بےٚ شَرم بَنُن۔ بےٚ حیا لاگُن۔ ۲۔ لحاظہٕ ژٕٹُن۔

بُتھِ پپٹھ ووتُھن: -لحاظہٕ بیترِ نہٕ روزُن۔ بےٚ شَرم بَنُن۔ بےٚ حَیٲیی ہیٚنۍ۔

بُتھِ پٹھُک :- تہٕ یہ بتھِس پٹھ آسہِ۔ ہمسایہ بیترِ۔ نکھہٕ تلُک۔ برونٹھہٕ کنیُک۔

بُتھِ پیوٚن :- نظر گژھن۔ درٗ ینٹھی یُن۔ ہنگہٕ منگہٕ سمکھُن۔ یَسنٕدِ سمکھنچ نہٕ وومیدے آسہِ سۍ برونٹھ کُن وأتتھ پیوٚن (خاص کٔرتھ سُہ سمکھُن یَس نہٕ سمکھُن یژھی زِ ہے)۔

بُتھِ تھوُن :- ا۔ کانٛہہ یا کینٛہہ برونٹھہٕ کنہٕ تھوُن۔ واتناوِتھ تھوُن۔ ۲۔ نوٚمۍ نہٕ رٔنگی ہاوُن۔ ۳۔ دولہٕ تھوُن۔ ژھایہِ تھوُن۔ مِ: بُتھِ تھوٚوُن اَتھ۔ ۴۔ پننہِ بَدَل بیٚاکھ کانٛہہ برونٛہہ کُن کرُن۔ مِ: بُتھِ تھوٚوُن بَب۔

بُتھِ چھوٚت :- پژِنہٕ بُتھِ۔ یَتھ برونٹھُیم پاس سفید آسہِ۔

بُتھِ دیُن :- برونٹھہٕ تھوُن۔ پننہِ بَدَل بیٚاکھ دیُن۔ پننہِ بَدَل بیٚاکھ پھساوُن۔ مِ: پٔنُن پان بچاوِتھ دیُت تمۍ بوِیِ بُتھِ۔

بُتھِ زیوٗٹھ :- یَس زیوٗٹھ بُتھ آسہِ۔

بُتھِس پیٹھ :- برٗونٛہہ کنہِ۔ روٗ بروٗ۔ مِ: تمۍ کوٚر تَس بتھِس پیٹھ جواب۔

بُتھِ لگُن :- زِٹھس یا تَس برونٛہہ کنہِ یَسنٛد لحاظ آسہِ وادَس واد کرُن۔ مُقابلس یہُن۔ مُقابلہٕ کرُن۔ کانٛسہِ ہنٛدِ طرفہٕ ژُونی ۔ بیٛیسنٛدِ بدلہٕ مقابلس لگُن۔

بُتھِ نوٚن :- ا۔ یَس بُتھ یَلہٕ آسہِ۔ یَس بتھِس پیٹھ کینٛہہ آسہِ نہٕ۔ ۲۔ بےشرٛم۔ بےحیا۔ بےمنٛدُچھ۔

۳۔ صاف بُتھِ۔ بُتھِ وَسُن۔ شُس گژھن۔ بُتھۍ کٔنی کمزور آسُن۔

بُتھِ ہیوٚن :- ا۔ سوکتھ یوسہٕ گوڈٕ تُلی زِ۔ ۲۔ مدتہٕ باپتھ بیٚا کھزون کامہِ لاگُن۔

بُتھِ یُن :- ا۔ اورے وأتتھ پیوٚن۔ اورے برونٛہہ کُن یُن۔ ۲۔ بُتھۍ پھیُر جواب دیُن۔ برونٛہہ کنہٕ وادَس واد کرُن۔ (خاص کٔرتھ تَس یَس یژتھ شوٚبہِ) ۳۔ دوہہ پتہٕ دوہہٕ کانٛہہ چیز کھێنہٕ کِنہٕ سُہ خوش کرُن یا باوزُن۔ کُنہِ کھێنہٕ چیزٕچ ڈٔنٛن گژھنی۔

بُتھۍ باکل :- یَس بُتھ وَدوُن آسہِ۔ وَدوپن بُتھ کٔرتھ۔ (شُر) یُس پرٛتھ ساتہٕ وَدان آسہِ۔ وَدوُن شُر۔

بُتھۍ بوٚڈ :- یَس زیوٗٹھ تہٕ کھوٚل بُتھ آسہِ۔ ۲۔ یُس بَجہٕ بَجہٕ کتھہِ آسہِ کران۔ ۳۔ بوٚڈ موٚہنیو۔ ہاوُن لایق۔ دیٛارِ وول۔

بُتھۍ پچ :- بوٚڈ تہٕ ویوٗ کھٔت بُتھ۔

بُتھۍ پرٛتھ :- موکھ پرٛتھ۔ برونٛہہ کنہٕ ٹیوٗٹھ جواب بیترِ دیُن (زِٹھس یَس یژتھ پزٕ کرُن) بڈٕ ہٹہٕ یا بڈوُنن۔

بُتھۍ پھیشِل :- یَس صُجس بُتھ وُچھنہٕ دوٚہ پنٛدی نیر۔ منحوس۔

بُتھۍ پھیُر :- گُستاخ۔ یُس یوٗرک آسہٕ نہٕ مانان۔ یَس نہٕ یوٗرک شرٛ یپہِ۔ یُس وادَس واد کرِ۔

بُتھۍ تمہٕ نٕر، بُتھۍ تمہِ نیار :- بُتھیُک کرٛیہنیار۔ بُتھِ

کرُہن آسُن ۔ غم زَد آسُن (خاص کرِتھ بیٚلہِ بُتھ کُنہ فِکرِ، منڈ چھِ یا پرٚے شائی کِنیٚ کرٚیہنہ)۔

بُتھِ تُمَن :- کرٚیہنہ بُتھِ یَس کرُہن بُتھ آسہِ۔

بُتھِ تر کرُ :- بُتھیٚ کِنیٚ ترٛوش ۔ پَسند بُتھ ستیٚ کھوٚژن آسہِ یوان۔

بُتھِ چھتُر :- بُتھ پرٛون ۔ موکھ پرٛون۔

بُتھِ دَگ :- سُہ ژھٹہِ رۄد یُس کانٛسہِ پکوٛنس آسہِ بُتھس لاینہٕ یوان۔

بُتھِ دار :- ۱۔ ہاوُن باوُن لایق ۔ تھکُن لایق ۔ بوٚڈ موٚہنیو ۔ ۲۔ روب دار ۔ یَس بُتھ دیُن تگہِ۔

بُتھِ دیار :- نَفَر ومۄجوٗب زٕج ۔ نَفرِ پتہٕ نفرِ باج۔

بُتھِ زالے :- زِٹھس تھی بُتھِ پٹھٕ تُلتھ کانٛہہ ناشایان کتھ بیتر کرٕنی ۔ مِ: توہہِ تھی پرٛھ کتھ وَنیٚ گیہِ بُتھِ زالے۔

بُتھِ ژُنڈ (دِنی) :- موکھ پرٛتھ دیُن ۔ بُتھ کھیوٚن۔

بُتھِ کِنیٚ اَنُن :- سَخ تنگ کرُن ۔ سَخ عاجز کرُن ۔ اَریُن اَنُن ۔ وَدنس کھارُن۔

بُتھِ کِنیٚ آمُت :- ۱۔ یَس کھوٚتمت آسہِ ۔ یَس نشہِ آسہِ (دیارَن ہُنٛد) ۔ ۲۔ تنگ آمُت ۔ عاجز آمُت ۔ ۳۔ تیچھ کھٕر آسہِ گاٛمُت (کھسنہٕ چیزٕچ) مِ: بیمارس پھٹے اَل بُتھی کِنیٚ آمِت۔

بُتھِ کِنیٚ یُن :- تنگ یُن ۔ عاجز یُن ۔ (کُنہ چیزٕچ کھٕر گژھنی ۔ نشہِ کھسُن ۔ تکبر گژھُن۔

بُتھِ کھکھر :- خامہٕ خٕہُک تکلیف ۔ یُکِ کُنہ جایہ زور گرٛھن پیوٚن (خاص کرِتھ کانٛسہ بڑس)۔

بُتھِ کھکھر دِنی :- ۱۔ دُبہٕ ساوٕتھ کانٛسہِ کھکھر دِنی یتھ تَس بُتھ وُتھ زِلنہٕ ییہِ ۔ ۲۔ خامہٕ خٕہُک تکلیفا دیُن ۔ کانٛہہ کُنہ جایہ زورٕنیُن۔

بُتھِ کھکھر لگنی :- خامہٕ خٕہُک تکلیفا لگُن۔

بُتھِ کھئنڈ :- بُتھار ۔ ہۄنی گلینگ ۔ اَڈ زاڈ کرنس پٹھ درٛیوٚمُت۔

بُتھِ لَب :- بُتھیُک اَکھ طرف، گوٚل۔

بُتھِ لاگے :- دونٛکھہٕ دونٛکھہٕ۔

بُتھِ لاگے کرٕنی :- زاٚنتھ ماٚنتھ بروٛنہہ کنہِ ہرکرٕنی۔

بُتھِ لاگے گژھنی :- دونٛکھہٕ دونٛکھ لگنی ۔ ہرٕ ہرٕ گژھنی۔

بُتھِ نۄن :- یَس بُتھ یَلہِ آسہِ ۔ یَس بُتھس پٹھ کینٛہہ تہٕ آسہِ نہٕ ۔ ۲۔ بےٚ شَرم ۔ بےٚ حیا ۔ بےٚ مند چھ۔ ۳۔ صاف بُتھ ۔ بُتھ یا یس صاف بُتھ آسہِ۔

بُتھِ وۄتھ :- ۱۔ بےٚ حیا تگ ۔ بےٚ منڈُ چھ ۔ ۲۔ یَس بُتھ وۄتھمُت آسہِ ۔ کمزور۔

بُتھِ وول :- بُتھِ دار ۔ یزتہٕ وول۔

بُتھِ ویوٚٹھ :- یَس بوٚڈ بُتھ آسہِ۔

بُتھِ ہَر :- دونٛکھہٕ دونٛکھ۔

بُتھِ ہۄل :- (انسان) سُہ یَس بُتھس ہجر آسہِ ۔ یُس نہ سیٚز کتھ کرِ ۔ (اَرِ بیتر) بُتھ بروٛنٹھیم پاس ہۄل آسہِ۔

بُتھ بانہٕ :- شوٗنڈ ۔ بتٕر ۔ لون ۔ قِسمَتھ ۔ نصیبہٕ۔

بُتھ پِیُن ۔ بُتھ پیہ نُن :- بِگری دوٚزبُن ۔ بےٚ حیا

بَٹُن۔ بُتھاَر کرِنۍ۔

بُتھ پھرُن:۔واد کرُن۔ بَڈِ ہٹہٕ ووٚتھُن۔ پھیر تھ جواب دیُن۔

بُتھ تل دیُن:۔شرمندٕ گژھن۔ بےٚ یَزتھ گژھن۔

بُتھ ترِتھ پیوٚن:۔بیمارِ کنۍ یا سخ تھکنہٕ موٗجوٗب ژھیٚنتھ پیوٚن یا الفت پیوٚن۔

بُتھ دیُن:۔ا۔ کانٛسہِ بَدل کانٛہہ کامِ مٔتہٕ ہیٚنۍ۔ کانٛسہِ ہنٛدِ باپتھ کھاندرس بیترِ پیٹھ خرچ برداش کرُن۔ کُنہِ بجہ کامہ منز کانٛسہِ بکاریُن۔ ۲۔ کُنہِ قوٚصورس بیترِ پیٹھ کانٛسہِ نِش جواب طلبی لگنۍ۔ مِ: پتہٕ کُس بُتھ دِمہٕ خودالیس۔

بُتھ رَنگُن۔ بُتھ رَنگناوُن:۔بُتھ رَنگہٕ وُن۔ بُتھ پُین۔ بُتھِ پیٹھ چھُلاَ گتھ تہٕ کرُن یہ نہٕ پزٕ۔

بُتھ ژوٚکراوُن:۔کانٛہہ ناراضگی ظاہر کرنہٕ خاطرٕ بُتھ لَدِتھ بہُن۔ بُتھی ہُن لاگُن۔

بُتھ سمُن۔:۔کانٛسہِ ہُنٛد روب، خوف، منٛدَ چھ یا ملالہِ بیترِ اَستھ تہٕ تَس سٕتۍ کتھ کرُنگ یا کینٛہہ وَنہٕ ٹک جُرتھ کرُن۔ کھور ٹھیکر اَدِتھ کتھ کرِنۍ۔

بُتھ کرُن:۔کینٛہہ منٛگہٕ نَس پیٹھ بُتھ پھرُن۔ لحاظہٕ تہٕ بوزُن۔ نہٕ مانُن۔

بُتھ لدُن:۔بُتھ ژوٚکراوُن۔ بُتھس دِژہ کھارِنۍ۔

بُتھ لَدِتھ بہُن:۔بُتھ ژَکراَدِتھ شرارتہٕ ہوٚت روزُن۔ ژَکھ زاپان ژھوٚپہٕ دَم گرِتھ آسُن۔

بُتھ نٔہناوُن:۔سخ اَڈزاَڈتہٕ بوٚاَری کرِنۍ۔ بوٚاَری کرِتھ دِوتھ وانٛلۍ۔ سخ بےٚ یزتی کرِنۍ۔

بُتھ ہاوُن:۔ا۔ روے ہاوُن۔ درشُن دیُن۔ دیدار دیُن۔ ۲۔ بیم ہاوُن۔ روب تھاوُن۔ ملامتھ تہٕ اَڈزاَڈ بیترِ کرِنۍ۔

بُتھیُگ:۔بُتھِ پیٹھُک۔ بروٗٹھی مہ پاسُک۔ بروٗنہہ کُنیُک۔

بُتھاَر:۔[م۔موٗل: بُتھاَر > ک: بُتھ+اَر]۔ ا۔ بُتھی کنۍ یچھ۔ کوٚبُتھ۔ ۲۔ بُتھی کھنٛڈ۔ بُتھ پُیتھ۔

بُتھی شیر:۔[م۔موٗل: بُتھی شیر > س: بھوٗتیشور]۔ ہرموکھ بالَس نکھہ اکہ پوٚیتر جایہ ہُنٛد ناو۔

بُٹۍ ا:۔[م۔موٗل: بُٹۍ]۔ اکہِ قسمٕچ سبزی (یہِ چھےٚ خودرَو آسان تہٕ پتھرِس سٕتۍ سٕتۍ کھسان)۔

بُٹۍ ۲:۔[م۔موٗل: بُٹۍ > س: بھوٗتنی]۔ بوٚٹہٕ باے۔ بوٚٹہٕ زنانہٕ۔

بُجر:۔[ن۔موٗل: بُجر > ک: بُڈ > س: وِردّدھ+ک۔ یَر] بُڈآسنٛچ حالتھ۔ وانٛسہِ کنۍ تھوٚدآسنٛچ حالتھ۔

بُجر اژُن:۔بُڈ گژھن۔ بُجر واتُن۔ بُڈَن۔

بُچھن:۔[ن۔موٗل: بُچھن > س: وِرشچِنہ+ک۔اُن]۔ ٹوپہ دِنہٕ۔ ٹوپہٕ سٕتۍ کھیوٚن۔ ۲۔ کھبتھ ژھنُن۔ بُتھ ژٹُن۔ کانٛسہِ سخ اَڈزاَڈ کرِنۍ تہٕ رَدبَد ونُن۔

بُچھنہٕ یُن:۔ٹوپَن تل گژھن۔

بُخار:۔[ن۔موٗل: بخار > ع: بُخار]۔ تپھ۔

بُخار پیوٚن:۔ہنگہٕ منگہٕ سخ تپھ کھسُن۔ (یہِ چھِ

وۄہوپأٹھ کرتہٕ وَنان)۔

بُخار کرُن:۔پتھ کھسُن۔

بُخار لد:۔یَس بخار آسہِ۔یَس پتھ آسہِ۔تپہٕ لد۔

یَس حالہٕ بُخار آسہِ اوسمُت۔بُخارِ وژاو۔

بُخارات:۔[ع:بُخارات]۔بہا۔سرٕبُل دٕہ ہیوٗہ یُس تِتس آبَس بیترٕ چھُ ووتھان۔

بُخارات ووٗتھنی:۔عجیب تہٕ فضوٗل خیال ووٗتھنی۔

بُخأرؠ:۔[م۔موٗل:بُخار<ہ:بُخاری<ع:بُخار]۔کُٹھ وُشناونہٕ باپتھ دٕہ نور کرتھا اکہِ قسمچ أنگیٹھی۔

بُدکی:۔اشرٕفی۔سونہٕ سنز موہر۔

بُدُل:۔[ن۔موٗل:بُدُل<س:بھدرَکہَ]۔اکھ کُلی ذاتھ یمچ لکر لر جاے بناونس لگان چھےٚ۔

(گوتم)بُدھ:۔بودمذہبک بأنی کار۔

بُڈ:۔[<پراکرِت:وُڈھ<س:وِرِدّھ]۔وأنسُٹھ۔ سبٹھاہ وأنسہِ(زٕنی یازوٗن)۔

بُڈ:۔وأنسُٹھ۔وأنسہ آمُت۔بُڈ

بُڈأل:۔اکہِ قسمچ أل یتھ بڈی دانہٕ آسان چھےٚ۔

بُڈ بادام:۔بادامک اکھ قسم۔

بُڈ بأل:۔سُہ انسان یُس عُمرِ کنی بوڈ تہٕ عقلہِ کنی ژھوٗٹ آسہِ۔

بُڈ بزٕنگ:۔تھوٗد،وأنسُٹھ،بدشکل تہٕ فأتر انسان۔ بےٚ ہوش تہٕ بےٚ رَبد موہنیو۔

بُڈ پین:۔بجرس منز شر زیون۔بجرس منز پین بسُن

یاوُن ڈلنہٕ پتہٕ شُر کوٗٹ زیوٗن۔

بُڈ پپنگ:۔(مأیس ماجہِ)وأنسہِ ڈُلتھ زامُت شُر۔

بُڈ پیاو:۔پپن یُس کانٛہہ زنانہٕ بُڈتھ دِیہِ۔

بُڈ ٹُر:۔ڈلتی تہٕ زونگر یوٗمُت بُڈ یُس نہٕ بیٚیس دوکھ دِنہٕ تہٕ غأبتھ کرنہٕ روٗس کانٛہہ(خاص)کارے آسہِ۔

بُڈ دٕرٕنگھر۔بُڈ ڈأنگھر:۔کوکأرتہٕ بےٚ کأر دودٕ ریمٕڑ بُڈ زنانہٕ۔

بُڈ زر:۔سُہ یُس واریاہ بُڈ یوٗمُت آسہِ۔یَس سبٹھاہ بڈ یوٗمُت آسنہٕ کنی أچھر وال تام چھیٚتھی آسن۔

بُڈ ژھاوُل:۔(ل۔م)بُڈ یوٗمُت ژھاوُل۔بُڈ تہٕ فأتر انسان۔سُہ بُڈ یُس پننہٕ ننن شُرٕ ہن کٹن گوبیوٗمُت آسہِ۔

بُڈ گُل:۔پرٕون تہٕ ہوٗکھمُت گُل۔کیٚمے کالُک مگر ہوٗکھ گُل۔سُہ گُل یُس وقتہٕ بروٗنٛٹھے بُڈ یوٗمُت آسہِ۔

بُڈ کھوٗر:۔گول ؤتھرِ دار نیلہِ گاسُک اکھ قسم یُس چار وایَن کھیوٗن چھِہ دِوان۔یہِ چھُ نمبلَن تہٕ سرَن منز کھسان۔

بُڈ گأنی:۔بُڈ ریمٕڑ گأنی۔سو زنانہٕ یوسہِ بُڈتھ تہٕ پیشہٕ آسہِ کماوان۔

بُڈ ناوُن:۔١۔کانٛہہ بُڈ بناوُن۔کأنسہِ بُجر اَنُن۔
٢۔کانٛہہ حدٕ روٗس وقتس پرٕار ناوُن۔

بُڈ وال:۔سفید وال(مستُک یا دارِ ہُند)۔

بُڈنی ننگ:۔بُجرُک کال۔بجرُک وَق۔بُجرٕ کی دوہ۔

بُڈُن: -[ن۔مؤل:بُڈ < ک:بُڈ+اُن]۔ا۔ وٲنسہِ یُن۔ وٲنسٕھ گژھن۔ ۲۔ بُڈٕ ہِنٛز ہِش حالتھ گژھنۍ۔ ۳۔ کُنہٕ کامہِ ستۍ سٮ۪ٹھاہ کال گژھن۔

مِ: یہٕ بُڈٕ یوٚس پران پران۔

بُڈُن تہٕ بڑٕ یُٹھن: -پیرٕ پیرٕ وٲنس بڈٕ تیوٚت تیوٚت عقل مونڈٕنۍ۔

بُڈٕی بَب: -بَبَس یا ماجہِ ہُنٛد بَب۔

بُڈٕی پاٹھی: -بُڈٕ ہِنٛدی پاٹھی۔ زِٹھی پاٹھی۔ داناپاٹھی۔

بُڈٕ یوٚمت: -وٲنسہِ آمُت۔ بجرٕس منٛز ژامُت۔ بروٚنٹھے بُڈٕ یوٚمت۔

بجہِ بُتھ: -لوکٹے بُڈٕ بُتھ آسُن۔ لوکٕٹیے بُتھس گیٚنہٕ آسنہِ۔

بُڈکھ: -[ن۔مؤل:بُڈک <س:بھر گہ (مٚ:ہ: بھڑوک) یا <س:بُڈ+اُکہ]۔ا۔ ریٚہہ منٛزی تیزٕنۍ تہٕ منٛزی ژھوکنۍ (میل موکلنس پتھ ژانگس بیترٕ)۔ ریٚہہ یوان تہٕ گژھان روزٕنۍ۔ ۲۔شاہ اٚتی تیزُن تہٕ اٚتی یہوے بنٛد گژھن۔ وُچھو "بُڈک" تہٕ۔

بُڈکھ دِنۍ: -ا۔ژھہتہٕ گژھنہٕ بروٚنہہ ریٚہہ منٛزی منٛزی تیزٕنۍ۔ ژھہتہٕ گژھنَس پتھ واتَن وِزِ ریٚہہ تہٕ تہٕ گژھنۍ۔ (ورگہٕ پاٹھی) مرنہٕ وِزِ رُکی رُکی شاہ کھٕسُن۔

بُڈٕنہٕ: -[ن۔مؤل:بُڈن]۔ اَکھ جنگلی۔ بٔطخہٕ سُنٛد ناو یَس متلق وَنان چھِ زِ یہٕ چھُ رہتہٕ کالَس لداخ گژھان تہٕ وَنٛدَس کٔشیر یوان۔ اَکھ پچھن ذاتھ۔

بُڈُر: -[ن۔مؤل:بُڈُر]۔ بٔطخہٕ ہِنٛد کھوتہٕ لوکٕٹس اَکھ جاناوار سُنٛد ناو۔ دَپان یہٕ چھُ کٔشیرِ منٛز شُمالہٕ کہِ طرفہٕ سَرَن منٛز آسان۔ اَکھ پچھن ذاتھ۔

بُڈرکون: -ا۔شکلہِ کنۍ ژرٕ ستۍ رَلہٕ وُنس اَکھ جاناوارٕ سُنٛد ناویَس تونٛتھ تہٕ لٕٹ زیٹھ چھےٚ آسان۔ یہٕ چھُ ووٚڈھ لاٚیتھ کولہِ منٛز گرُن کھاران۔ ۲۔ اٚچھ ٹاربن ہنٛزٕ اکھ بیمارۍ یمہٕ ستۍ وَرِم تہٕ چھُ کھسان۔

بُڈُک: -ژانگی ریٚہہ ہُنٛد ڈِم ڈِم تہٕ منٛزی ژھہتہٕ ہیوٚ گژھن۔ ژانگی ریٚہہ تیزٕنۍ تہٕ سوٚتۍ۔

بُر: -کپرٕ چ جتھ۔

بُرٲنۍ: -[ن۔مؤل: بُران] ژامُت دود تہٕ زیٚر تراٚوِتھ ژیوٚٹ۔ چیٚٹنۍ۔ پٕدنہٕ یا مُجہِ چیٚٹنۍ یتھ زیٚر، نوٗن تہٕ ژامُت دود ستۍ چھِ تراوان۔

بُرٕش: -[م۔مؤل: بُرٕش <ف: برٕش]۔ا۔ سیٚگ۔ ۲۔ترِ ژھٹھ۔ مِ: دارِ کنۍ چھےٚ بُرٕش ہِش یوان۔ ۳۔ ترٕژھ اَڈٕ ژاَڈیو سہٕ سیٚگ ہِش ییہٕ۔

بُرٕ ا: -[ن۔مؤل:بُر <ہ:بھورا]۔ ویوٚٹھ مٔدریر۔

بُرٕ ۲: -[ن۔مؤل:بُر <ف:بُرادہ] رَنٛدٕ زِلیٚن۔

بُرٕ ۳: -[مؤل:بُر <ہ:بُرا <؟س: اَوَرَ]۔ ناکارٕ۔ تیچھ۔ خراب۔ کھرُن لایق۔ بد۔

بُرٕ ۴: -مکایہ وَچہِ ہُنٛد جامہٕ۔

بُرٕ ۵: -[ن۔مؤل: بُر]۔ پوٚٹھ مُنٛل۔ ویوٚٹھ لوچھ (گریرُن)

بُرُش:-[ن۔مؤل: بُرُش < اَنگ: برُش (Brush)]۔
گرِدوَرِ دتُلنُک تہٕ بوُٹس بیترِ پاٗلش کرنُک اَکھ
سامانہٕ۔ یتھ وال چھِ آسان۔ رَنگ کرنُک اَکھ
اَوزار۔ یتھ وال پچھ آسان۔
بُرتِنی:-وٕچھِو "پرتِنی"۔
بُرج:-[ن۔مؤل: بُرج < ع: بُرج]۔ ا۔قُبہٕ۔ٹاوَر۔
۲۔نبُک سُہ حِصہٕ یتھ اَندر کانٛہہ پھیرِ وُن تارٕ کھ
آسہِ۔ پھیرِ وُنِہن تارکن ہُند گرٕ۔ مِ: میزان
بُرجس اَندر ژٕندرمہٕ گوتولہٕ ژٕندرمہٕ۔
بُردَم:-[ن۔مؤل: بُردَم]۔ پھوٚنگ۔ گُچھِ۔ لوو۔
مِ: گوٚنڈھ بُردَم۔
بُرز:-[ن۔مؤل: بُرز < س: بھُورجہ]۔ اکہِ کُلَیُک
اَندریم دبل یتھ وَرق چھِ ووتھان۔
بُرزبور:-بُرزگٹھہٕ۔
بُرزپَش:-سُہ پَش یتھ بُرزِ دِتھ آسہِ۔
بُرزپوٗتھی:-سو کتاب یوسہٕ بُرزس پیٹھ آسہِ لیکھتھ۔
بُرزپوستک:-اتھہٕ سِتی لیچھمٕژ بُرز کتاب۔ بُرزِ پوٗتھی۔
بُرزپھُٹُج:-سو پھُٹُج یتھ بُرز آسہِ وٗلتھ۔ بُرزس منز وٗلمٕژ پھُٹُج۔
بُرزِتلم:-لوکٹ بُرزِ ریل۔ بُرز چھَل۔ لوکُٹ بُرزِ ٹکرٕ۔
بُرز جامہٕ:-بُرزِ پلو۔
بُرز چھَل:-بُرزِ وَتنُک اَکھ ٹکرٕ۔ اَکھ بُرزِ ریل۔
بُرز کایہ:-بُرزِ جامہٕ۔

بُرز کاٗنی:-پَشس دِنہٕ باپتھ بُرزِ گٹھہ ہَن۔
بُرز کون:-سُہ یَسنِز کاٗم یا پیشہٕ بُرزِ ژٕلُن آسہِ۔
بُرز گیٖڈ:-بُرزِ گٹھر۔
بُرز لُر:-سو لُر یتھ پَشس بُرز آسہِ دِتھ۔
بُرز میٖٹ:-اَتھہٕ سِتی مۆرمٕژ بُرز چھَل۔
بُرز میٖٹ کڑٕنی:-یہِ چھُ بٹَن ہُنْد اَکھ رَسم، سوندرِ
دِوہ چھِ زامٕترِ س تہٕ لوسہِ کلہٕ پیٹھی وَزُونہٕ بُرزِ تلی
مہٕ آلہٕ وان تہٕ پتہٕ پاں گڈَس منز ترٛ اوان۔
بُرز وَتُن:-بُرزِ وَرُق یا اَکھ اُکس سِتی میلتھ
بُرزِ کی کینٛہہ تاہ۔
بُرز ووٗنی:-بُرزِ کنَن وول۔ یُس بُرزِ کنان آسہِ۔
بُرزُل:-اُوِج گنڈ گرتھ بادام یا ڈوٚن۔ کاکزی
بادام یا ڈوٚن۔
بُرقہٕ:-[ن۔مؤل: بُرق < ع: بُرقع]۔ نِقاب۔ تالہٕ پیٹھ
بون تام نالُ لاگنُک اَکھ پلو۔ یتھ اُچھَن ہنٛزِ
جایہِ جالی لاگتھ چھےٚ آسان (یہِ چھُ پَردٕ کرنہٕ
باپتھ نالی یوان ترٛاونہٕ)۔ پان کھٹنہٕ باپتھ اَکھ
زیوٗٹھ پلو۔
بُرقَل:-بُرقنی۔ بُرقہٕ دِتھ زنانہٕ۔ بُرقہٕ بانٛی۔
بُرقہٕ بانٛی:-بُرقَل۔ بُرقنی۔ بُرقہٕ دِتھ زنانہٕ۔
بزُرگ:-[مؤل: بزُرگ < ف: بزُرگ]۔ ا۔ زیٛٹھ۔
بوڈ۔ یِزَتس لایق۔ واٗنسہِ آمُت۔ یُس سبٹھاہ
واٗنسہِ آسہِ۔ پیر۔ فقیر۔ دَرویش بیترِ۔ ۲۔ کاٗشرِ

مؤسیقی اَندراَ کھتال۔

بُزرگی:-زِچھر۔زیُٹھ آسُن۔یَڑتَس لایق آسُن۔بجر۔

بُزَن بڑ ور:-[ن۔مؤل:بُزن بڑار <س:بھَر جَن+ برالہَ]
بُزنس کیُت بڑ ور۔ پؤرِ محاوِر چھُ ''بُزنس کیُت
بڑ ورتہِ نہٕ'' تہِ گو کانْہہ تہِ نہٕ۔تمہِ ساتہٕ یوان
وَننہٕ ییلہِ کُنہِ جایہِ کانْہہ تہِ مؤجوٗ دآسِنہٕ۔

بُزِتھ:-[مؤل: بُز <س: بھَر جِتہَ]۔تُوِتھ، یہِ توٗ ومُت
آسہِ۔نارِ تاوِ یا تیوٗنگل تاوِ ستیٚ تیار کوٗرمُت۔

بُزِتھ کھیٚنٛز:-بےٚ منڈَ چھ بَنُن۔بےٚ حیالاگُن۔بےٚ
شَرمِ لاگُن۔کُنزِتھ کھیٚنٛز۔

بُزموٗر:-دوٗ دمُت آسٕنچ حالَتھ۔ژِنہِ موٗنڈر گرٕنچ حالَتھ
(خاص کُرتھ کُنہِ پَلوس یا رَننہٕ کَس چیزس)۔

بُزموٗر کرُن:-زالُن۔ژٕنی کرٕنی۔

بُزموٗر گرٕچھن:-دَزُن۔تیوٗنگل بُزی گرٕچھن۔ژِنہِ
موٗٹھ گرٕچھنی۔

بُزوَنی:-[م۔مؤل: بُزوَنی <س: بھَر جہ+ وہے]۔
ا۔کیٚنْہہ بُزنچ موٗ زوٗری۔ ۲۔سُہ کم کاسہٕ فایدٕ یُس
کیٚنْہہ اَتھِ پیٚٹھی کِنتھ ییہِ۔

بُزوَنی کڈٕنی:-نفع منٛزٕ پَننی چھَل مُنزی کڈِتھ نِنی۔

بُزوانگن:-[ن۔مؤل: بُزوانگن <س: بھَر جہ+ وَنگنہَ]
زامُت دودتٕر اَوِتھ بُزمُت وانگُن۔

بُزُن:-[ن۔مؤل: بُز <س: بھَر جَن]۔ژھوکھ دیُن۔
(تیوٗنگلن پیٹھ)۔تیوٗنگلَن پیٹھ تاوِ اُنُن۔م: بُزنی۔

بُزمُت۔توٗ ومُت۔یَتھ ژھوکھ آسہِ دیُتمُت۔م:بُزٕمر...

بُزی:-[<س: بھجیہ]۔اَکھ پوٚت لوٚگ ییمیٚک مانے چھ...
کانْسہِ ہِنٛدِس کھنبس یا بے جا اِستیمالس لگُن...

(اُتھرِ بُزی)۔اُتھرِ کھٔن۔یَتھ اُتھرِ کھٔییہ...

(ژوٗرِ بُزی)۔یہِ ژوٗرِ کھٔن۔یہِ ژوٗرَن شرٛ ییٚپہ...
ژوٗر رٔنن۔

(کولِہِ بُزی)۔کولِہِ کھیٚوٕت۔کولیہِ ہِنٛز بَلا...
لوٚ گمُت۔

(لُوکہِ بُزی) لوٗکو کھیٚومُت۔لوٗکن شرٛ وٕپمُت...
لوٗکن اَتھِ لوٚ گمُت۔

بُز دِل:-[<ف:بُز دِل=بُز+ دِل]۔کھوٗژ بُڈ۔بےٚ ہمتھ...
یَس نہٕ جُرتھ آسہِ۔

بُس:-[ن۔مؤل:بُس <س: بُسہَ]۔بوٚک۔ہوٚب...
ہوٚپ۔ہوٚ چھ موٗٹھ۔

بُسُن ا:-بوکہِ کھیٚوٗن۔بوٚک کھیٚوٗن۔

بُسمُت:-بوکہِ کھیٚومُت۔بوٚک کھیٚومُت۔

بُسہٕ:-[ف: بوسیدَن]۔ا۔یَس بُتھِس لیڈٕ ریرِ آ...
پھیٚوٕرمُت۔یہِ کینژہ ہا تاوِ یا لاوِ ستیٚ خراب گرٕچھ...
کِنی لیڈٕ ریوٗمُت۔یا رِیٚوٗمُت آسہِ۔ ۲۔لیڈٕ ریر...

بُسہٕ اَنُن:-خرب کرُن۔بگراوُن۔رٕیہ ناوُن۔

بُسہٕ آمُت:-خراب گومُت۔استیمالس الایق نہ...
روٗدمُت۔رِیٚوٗمُت۔بگریومُت۔

بُسہٕ اوٗنمُت:-خراب کوٗرمُت، بگر وومُت، استیمالس...

لایق نہٕ تھوٚ ومُت۔

بُسناوُن:۔کانٛہہ چیز بیترِ بُسہٕ اَنُن۔کینٛہہ کُنہِ جایہِ بَند تھوٗتھ بگراوُن تہٕ خراب کرُن۔کینٛہہ یا کانٛہہ لیٚدراوُن۔

بُسہٕ نُن:۔بُسُن۔

بُسہٕ نیوٗمُت:۔بُسہٕ آمُت۔

بُسہٕ یُن:۔خراب گژھن۔بِگرُن۔استیمالس لایق نہٕ روزُن۔رٕنُن۔

بُسُن ۲:۔بُسہٕ یُن۔لیٚدریرِ پھیرُن۔کانٛہہ چیز بیترِ دَم گژھنہٕ یا گُمہٕ بِنہٕ سٟتی بِگرُن تہٕ خراب گژھن۔ کامبَل کرِنۍ۔بجرِ کنۍ یا کُنہٕ دادٕ سٟتی بٕتھ بیترِ لیٚدرُن۔

بُشکابہٕ:۔[ن۔مۄل:بُشکاب]۔اَکھ ٹاسُر ڈَنڈرِدار کترِیو کھنہٕ بانہٕ۔اَکھ ڈَنڈرِدار کترِ رکابۍ۔اکہِ قسمک کترِیوٗ تھال۔اکھ بٔڈ پھَن طٟچ۔

بُقراط:۔پرٛانہِ زمانہٕ یوٗنانُک اَکھ بوٚڈ حکیم۔

بُکہٕ ۱:۔[ن۔مۄل: بُک >س: بھوکہَ]۔آبُک دَکہٕ۔ پانیُک زور۔ آبہٕ لمبُکھ ۔ پھُموار۔ چھَک۔ م: آبَن کوٚر بُکہٕ۔بُکہٕ بُکہٕ آب کھوٚت اَسمانس ہٕتہِ گوٚمبکھو لمبکھو آو آب ہیوٚر لاینہٕ۔

بُکہٕ ۲:۔[ن۔مۄل: بُک >س: بُکہ۔مُ: ہ: بُوکا]۔تولہٕ دور۔ سنگہٕ بانہٕ (گڑ یرن)۔

بُکُر:۔[ن۔مۄل: بُکر >س: وَکترٛ]۔(ل۔م) بٕتھ۔ کوٚبٕتھ۔بُتھاُر۔پوٚیہٕ مُت بٕتھ۔

بُکرِ دوٚر:۔یَس سخ بُتھاُر آسہٕ۔یَس کوٚبٕتھ آسہٕ۔بَدلحاظہٕ۔

بُکرِ کھٔنڈ:۔بُتھی کھٔنڈ۔بُتھاُر۔بَدلحاظی۔

بُکرِ وٕتھ:۔تیمۍ بُتھ پٕٹھ تلمُت آسہٕ۔بےٚ حَیا۔بَدلحاظہٕ۔

بُکرِ وول:۔ضِدی۔بےٚ شرم۔بےٚ حَیا۔

بُکر کرُن:۔لحاظہٕ ژٕٹتھ روزُن۔

بُگنۍ:۔[م۔مۄل:بُگنۍ >س: بھگِن]۔آغہٕ باے۔مالکینۍ۔

بُگے:۔[ن۔مۄل: بُگے >س: بھگِن]۔مالِکھ۔ صاحب۔خوداے۔

بُل:۔[ن۔مۄل: بُل >پرٛاکرت: بھلّہ]پھیرِ۔برٛم۔ بروٚنتھ۔

بُلُن:۔مشر پھ۔مَشرَ پھ گژھن دوکھہٕ لگُن۔غلط وَتہِ گژھن۔وَتہٕ ڈٔلُن۔وَتہٕ راوُن۔

بُل چُک:۔[ن۔مۄل:بُل چُک >ہ:بھوٗل چوٗک]۔ وٕشِتھ۔پھیرِ۔

بُل گژھن:۔فی پیوٚن۔پھیرِ پیوٚن۔برٛم گژھن۔ بروٚنتھ گژھن۔

بُلیوٗمُت۔ڈوٗلمُت۔روومُت۔

بُلہٕ ۱:۔[ن۔مۄل: بُل >س: بَہلا]۔کرٛژہِ کورِ۔اَکھ تارکھ ترٛومبر۔ثُریا۔

بُلہٕ ۲:۔[مۄل: بُل >پرٛاکرِت: بھلّہ]۔یَس حسِبے آسہٕ نہٕ روزُن۔روومُت۔چور۔

بُلہٕ بٕتھ:۔۱۔چأرۍ کاکھ۔۲۔نقلی یا اَپزٕ ے اِنسان۔ ٹھَہٕا۔ ۳۔کھَنڈٕ گرۍ بیترِ۔کھنڈس بناوی ہٕتہِ

گِنڈُن تماشہٕ۔

(کتریُو بُلہٕ بٹھ)۔ ٹھبابہٕ اِنسان۔

بُلہٕ پھرٕ وت: -چور۔ پھیور۔ ڈلی تژ وو۔

بُلی بُلی پھورٕنی: -زیو پھورٕنی۔ کینہہ وَننہٕ باپتھ بے تاب آسُن۔ (خاصکرٕ تھ یہ نہٕ وَنُن گوٚژھ)۔

بُلبُل: -[ن۔ مؤل: بُلبُل < ع: بُلبُل]۔ اَکس جاناوارٕ سُنٛد ناو۔ بل بُچر۔

بُم ۱، بوٗم: -[م۔ مؤل: بُم/بوٗم < س: بھومہٕ]۔ بُتراتھ۔ زمین۔ میژ۔ پتھر۔ مؤل۔ کُن۔ بُنیاد۔

بُمہٕ پتھ: -مأدان۔ بڑٕ تہٕ سوٚتر جاے۔ پتھر۔

بُمہٕ سِنٛز: -[مؤل: بُمہٕ سِن < س: بھومہٕ +سنُو]۔ زمینس منٛز یا میژِ منٛز روزٕ وُن اکھ کیوٗم (یُس پان زاٹھراوان تہٕ تہٕ ژھوٚٹراوان تہٕ چھُ)۔

بُمہٕ سِنہٕ کڈٕ نہٕ: -(ل۔م) زمینہٕ منٛز بُمہٕ سِنہٕ نبر کڈٕ نہٕ۔ بہتھ بہ کارروزُن۔ دزٕ مبہٕ ژھپنہٕ۔

بُمہٕ سِنی زانہٕ سیتی سِنٛز ٹوپھ: -مظلوٗمے زانہٕ ظالمہٕ سِنٛدی ظُلم۔

بُم کڈٕنی: -بُنی یادو کراَوِتھ اَنٛنی۔ مؤلے تباہ کرُن۔ تلہٕ پیٹھے پڑٕ اَٹھ اَنُن۔ کُنہٕ لایق نہٕ تھوٗن۔ بڑ وٚنہہ کُن بییہٕ تہٕ فأیدٕ تُلنچہٕ وومیذ منٛز تَس اِنسانس چھپر گنڈٕنی یَس نش کانٛہہ فأیدٕ تُلمت آسہٕ (گزیرٕن)۔

بُم نیرٕنی: -کُن نیرُن۔ تباہ گژھُن۔

بُم ۲، بمب: -[م۔ مؤل: بُم < پڑاکس تہٕ بھراجِس]

بھرٕ ؤ]۔ ڈبکس بونہٕ کنہٕ اَچھن پیٹھ کُن لوکٹین والِن ہنٛز بنیمژٕ کمان ہش۔

بُمہٕ رٕہ: -بُمَن ہنٛز تیز حرکتھ۔ ژٕکھہ سیتی بُمہٕ گینٛژھ گژھنی یا دزٕ ہ کھسنی۔

بُمہٕ لوٗنٹھ: -(اَچھن ہنٛز)۔ بُمہٕ ہُنٛد نوکھ۔

بُمہٕ چیرٕ نہٕ: -بُمہٕ ژٕکرٕنہٕ۔ دزٕ ہ کھارٕنی۔ دزٕ ہ لدٕنی۔

بُمہٕ زوٗ: -[ن۔ مؤل: بُمہٕ زوٗ]۔ (کُشیرِ منٛز) مَٹہٕ نَس نکھہٕ اکہٕ گامُک ناو۔

بُمہٕ سِن باہ: -[م۔ مؤل: بُمہٕ سِن باہ < س: بھیمہٕ سینہٕ دوٚا دَشہٕ]۔ ماگہٕ زوٗنہٕ پچھہٕ کأنٛش پَتہٕ یوسہٕ باہ یوان چھے (دُہم تہٕ کأنٛش دوہ چھُ بٹَن فاقہٕ آسان تہٕ اَمہٕ بأنٛش چھِ ژھیٚٹہٕ راوان)۔

بُمہٕ سِن دُہم: -[م۔ مؤل: بُمہٕ سِن بُمہٕ سِن دُہم < س: بھیمہٕ سینہٕ دَشمی]۔ ماگہٕ زوٗنہٕ پچھِکی دُہم یِمہٕ دوٗہ فاقہٕ دران چھِ۔

بُمہٕ سِن کاہ: -[م۔ مؤل: بُمہٕ سِن کاہ < س: بھیمہٕ سینہٕ بکاوشی]۔ ماگہٕ زوٗنہٕ پچھِکی کھہم دوٗہ یِیلہٕ فاقہٕ دران چھِ۔

بُمب، بُم: -[م۔ مؤل: بُمب/بُم]۔ اکہٕ پوشہٕ گُلیٚگ نل یُس آبس منٛز کھسان چھُ۔ یہ چھے اکھ سبزی۔

بُمہٕ پوش، بُمہٕ پوش: -زاٹھی نل گرِتھ آبس منٛز کھسہٕ وِنہٕ اکہٕ پوشُک ناو۔ گُلِ نیلوفر۔

بُمہٕ ژٕرٕ: -بُمہٕ گیٚڈ۔

بُمبہِ کوٗر:۔ہوکھناوتہٕ باپتھ بمبہ گیڈ۔

بُنیاد:۔[م۔مؤل:بُنیاد<ف:بُنیاد،ژَند:بَنہ]۔کُن۔ ژوٗک۔کُرسی (کرٕہنز)۔مؤل۔

بُنیٲدی حق:۔تِم حق ییم اَکِس اِنسانس مُلکہِ کہِ آیینہٕ مُطابق حاصِل چھِ۔

بُنٛیل:۔[ن۔مؤل:بُنل<س:بھومہِ۔چَلہَ]زمینہِ الہٕ ڈَلہٕ گژھن۔

بُنلہِ دِیو:۔(ل۔م)بُنلہٕ جِن۔اَکھ اَکِس پتہٕ تباہی کرون بُنلہِ یِتہٕ (زنتہٕ پانہٕ وتھوارکرن وول دِیو بیترِ متھوٗمت آسہِ)۔

بُنلہِ ژوٗر:۔سہ زبردس بُنٛیل ییمہِ ستۍ لرِ جایہِ وٕسی پین۔بُنٛیل پھرُن۔

بُنلہِ یِٹھ:۔بُنہِ لیگ اَکھ الہٕ ڈَلہٕ۔

بُہرِ:۔[م۔مؤل:بوٗہر<ہ/اُ:بوری]۔بَنگہِ ٹھیلہٕ،بنگہِ بوٗستوٗر۔

بُہر:۔[ن۔مؤل: بوٗہر<س:وِیوہارکہ]۔شیرٕ شرٕ بتھ بیترٕ کِنَن وول۔

بُہرِ باے:۔بُہرِ سٕنز آشنٕی۔

بُہرِ بایہ ہُنٛد گُن:۔(کتھ بیترِ)یتھ تانٛتھ کھارنہٕ پیٚیہ،ووج ووج دِنہٕ ییہِ۔

بُہرِ پھٕنٛج:۔شرٕ بڈٕ پھٕنٛج۔

بُہرِ توٗن:۔بُہرِ ورتاو۔بوٗہرن ہُنٛد ہیٚو ورتاو۔

بُہرِ ساز:۔مِہرنہِ ہُنٛد ساز۔(ابٕٔدی بارسوم

بیترِ)۔یُس بُہرس نٕش میلان اوس۔

بُہرِ وان:۔بُہرِ سُنٛد دُکان۔

بوٗ

بوٗتاوٕیش:۔[ن۔مؤل:بوٗتاویش<س:بھوتہ+آویشہَ]جِن اَژُن۔تصرُف گژھن۔بوٗتھ اَژُن۔

بوٗتاوٕیٹھ:۔[<س:بھوتہ+آویشٹہ]۔ترٛۄہ ژکھ تہٕ شرارتھ بیترِ زنتہٕ جِن آسہِ ژامُت۔جِنہٕ سٕنز ہِش ژکھ بیترِ۔

بوٗتیمار:۔[<ع:بوتیمار]۔ا۔یُس بُتھ الو نٕدے آسہِ روزان۔بومہٕ لَد۔بُتھ لَدِتھ بیہن وول۔
۲۔نمبلن منٛز روزن وول اَکھ جاناوار۔

بوٗتہٕ:۔[<م۔ہ:بوٗٹا]۔پلوس یا کاکدس بیترِ پیٹھ چھووُمت یا چھاپ کوٗرمُت پوش بیترِ۔

بوٗتہٕ دار:۔سہ کپر بیترِ یتھ بوٗتہٕ چھاپِتھ آسَن۔

بوٗتہٕ جتھ:۔اَکہِ جنگلی بوٗٹہٕ ہُنٛد ناو۔اَکھ جنگلی دوا۔

بوٗتیشور:۔[ن۔مؤل: بوٗتیشور<س:بھوتہ+ایشور یا بھوتیشور]۔بوٗتَن ہُنٛد مالِکھ۔یُس تل بوٗتھ آسَن۔

بوٗتھ اِ:۔[ن۔مؤل: بوٗت<س:بھوتہ]۔پرٕتھ۔جِن۔دِیو۔

بوٗتہٕ بَل:۔ا۔بوٗتھ پرٕتھ راضی کرنُک نَذرٕ نیاز بیترِ۔بوٗتَن ہٕنٛدِ مَدتُک زور۔۲۔سوجاے ییٚتہٕ بوٗتھ پرٕتھ آسَن۔

بوٗتہٕ ژۆل:۔بُتھی ہُن۔منحوس۔

بۆتہٕ سبد :- سُہ یُس بۆتھ بیترِ پانس تل اَنہٕ نِس منز کامیاب آسہِ گوٚمُت۔

بۆتہٕ کٹھ :- تیز طبیعتُک۔ تُنُد مِزاج۔ تَس ہیوٚہ یَس جِن پڑٕ کرِتھ آسہِ ژامُت۔

بۆتہٕ گرٛ کھ :- بۆتَن ہِندی پاٹھی سبٹھاہ ووپد۔ سبٹھاہ پاٛداِیش۔

بۆتہٕ گرٛ کھ دِنی :- سبٹھاہ تیداِس منز چیز بیترِ بووٕنی یا ئنی۔

بۆتہٕ گرٛ کھ لگنی :- سبٹھاہ تیداِس منز سبٹھاہ چیز بووٕنی یا پاٛدٕ گژھنی۔ چیز بیترِ ہبڈرَن ہِندی پاٹھی پھٹنی۔

بۆتہٕ لَد :- یَس گرٛ گرٛز کھاٛسہِ کھسان۔ بومہٕ لَد۔

بۆتہٕ ماٛئتھر :- پژاہ پاٛئتھُن ژٕلِہ راوٕنچ ماٛئتھر۔ پژٕ کرِتھ ژامُت جِن بیترِ کڈنٕچ ماٛئتھر۔

بۆتہٕ وَش :- ماٛئتھر بیترِ ستی بۆتھ پژتھ زٕینی۔

بۆتھ اَژُن :- تصرُف گژھُن۔ پژاہ گژھُن۔ پرٕتھ اَژُن۔

بۆتھ ژھنُن :- بوم ژھنُن۔ نااُمیدی کرٕنی۔ ژٕ کھاٛنی۔

بۆتھ لگُن :- ۱۔ پژاہ گژھُن۔ تصرُف گژھُن۔ پرٕتھ پژاٛوِش کرُن۔ ۲۔ پھوشنہٕ ستی بُتھ لدِتھ بھُن۔ دِیُن پیوٚن۔

بۆتھ ۲ :- [ن۔ مۆل: بۆت > س: بھۆتہٕ]۔ عُنصر۔ پانژ و عُنصر واٛندرٕ اَکھ عُنصر۔

بۆٹ، بۆٹھ :- [ن۔ مۆل: بۆٹ > اَنگ: بۆٹ (boot)] (ژٕپاٛٹھی) پھیتہٕ دار فرٕ ہنگی طرزُک کھور بانہٕ۔

بۆٹہٕ :- [ن۔ مۆل: بۆٹ > ہ: بۆٹا]۔ لوکُٹ گُل یا کُج۔

بۆڑٕ :- [م۔ مۆل: بۆڑٕ > ہ: بۆٹی]۔ ۱۔ جنگلس منز کھسَن واجبن دَواداٛ ژن ہِندی مۆل۔ ۲۔ شاٛلن یا پۆژَن پٹھ بناٛوی ستی پوش بیترِ۔

بۆج تُلُن :- پژٕ گاٛر لاٛگنی۔ پُرسان لاگُن۔ تحقیقات کرُن۔

بۆج ووتھُن۔ پژٕ گاٛرلگنی :- پَرخاش ووتھُن۔ پُرسان لگُن۔

بۆد ۱ :- [ن۔ مۆل: بۆد > س: بودھ۔ (مُ: آتمہٕ بۆد]۔ زان۔ واٛقفیتھ۔ مِ بۆدِینہٕ نے چھُ سوٚ دسوٚ ہم تہٕ لولو کاسہِ یمہٕ بیہِ چونے پرٕ تیم تہٕ لولو (پرٕ مانند)

بۆد وول :- زانَن وول۔ واٛقف۔

بۆد گژھُن :- زان گژھنی۔ واٛقفیتھ گژھنی۔ خبر گژھنی۔

بۆد ۲ :- [ن۔ مۆل: بۆد > ف: بۆد > ژند: بۆ = س: بھو] آسُن۔ ظاٛہر۔ وۆجۆد۔

بۆد کرُن :- وۆجودس منز اَنُن۔ پاٛدٕ کرُن۔ حاٛضر کرُن۔

بۆد گژھُن :- حاٛضر گژھُن۔

بۆر :- [ن۔ مۆل: بۆر]۔ پُش سُندٕ نیٚٹ زول۔ دُشاخل پڈُر۔

بۆرٕ :- [ن۔ مۆل: بۆر > ہ: بۆرا]۔ ۱۔ اَر کوٚش۔ کوٚش یُس لِتر واٛینہٕ ستی نیر۔ ۲۔ بُرٕ رَند زٕلیٚن۔

بۆزَن :- [ن۔ مۆل: بوزَن > س: بھوجنہٕ]۔ کھبن۔ یہِ کینژٕ ہاہ کھییہِ زٕ۔ (خاص کرِتھ روٚنمُت غذا)۔
بۆزَن کھیوٚن۔ کھبن کھیوٚن۔

بۆشن :- گہنہٕ وَس بیترِ۔ سجاوٹھ۔ سِنگار۔ پاٛراو بیترِ۔ شوٗب۔

بۆکم :-[ن۔مۆل: بۆکم <س: بھوکمپہَ]۔ہے۔سخ شور۔

بۆکھ :-[س: بھکشا]۔بۆچھ۔یَس نہٕ یڑے ییہِ۔

بۆکھلاین :-تولہٕ دور کرٕ پرس مزٕ والُن۔

بۆگ :-[ن۔مۆل: بۆگ <س: بھوگہَ]۔ا۔مزٕ۔ عاش۔ ۲۔ زنانہِ نِش شونگُن۔ ۳۔ سوکھ دوکھُک باس۔ ۴۔ایحساس۔

بۆگتھ :-بۆگہٕ نچ حالتھ۔

بۆگی :-بۆگن وول۔عَیاش۔عائشہِ موت۔

بۆگہٕ وُن :-عائش کرن وول۔مزٕ ژٹُن وول۔بۆگن وول۔پھَل تلُن وول۔یَس گُدرِتھ آسہٕ آمُت۔

بۆگُن :-عائش کرٕنی۔مزٕ تلُن۔مزٕ وُچھُن۔پنہٕ نبن حرکژن ہُنٛد پھَل تلُن۔برداش کرُن۔

بۆگ کرُن :-ا۔مزٕ تلُن۔عائش کرٕنی۔ ۲۔زنانہِ یا مَردس ستیٚ میُل کرُن۔

بۆگول :-[ن۔مۆل: بۆگول <س: بھوگولہَ]۔جغرأفی۔

بۆلی :-[م۔مۆل: بول <پرٛاکرِت: بولّہ <س: بولّکہَ]۔ زبو۔زبان۔باشا۔

بۆمکا :-[ن۔مۆل: بُومکا <س: بھُومکا] بُتراتھ۔زٔمین۔ کُنہِ چیزُک یا کتھِ ہُنٛد گوڈنیُک پوو۔کُن۔گوڈٕ کتھ۔م: کرمہِ بۆمکایہِ دِزِ دِرمُک پھَل۔

سنتوشہِ بیالہِ بوۅآنتدِ پھَل (برمانند)

بۆنی ا :-[م۔مۆل: ڈسلاب <ہ: بونی <س: بودھنہَ]۔ ڈسلابہ۔گوڈنیُک سودا۔

بۆنی کرٕنی :-ڈسلابہ کرُن۔

بۆنی ۲ :-[م۔مۆل: بۆن]۔باڈوبوڈا کھکُل۔یتھ نہٕ کانٛہہ موٕ نیران چھُہ۔فارسی پأٹھی چھِس چِنار وَنان۔

بونہِ دیٛل :-بونہِ ہُنٛد وٚلمُت۔بونہِ ہُنٛد پیٹھُیم وار یُس تتھ وٚلتھ آسان چھُہ۔

بونہِ ڈۆن :-ا۔بونہِ بیٚول۔ ۲۔شُرہن ہِنٛد اکہِ کنہٕ کہٕ زیوٗرُک قسم۔

بونہِ شِہُل :-بونہِ کُلیُک شیٛہجار۔

بونہِ گوڈ :-(ورگہٕ) کأنی بوڈ۔

بونہِ مُہُل تارُن :-یہ نہٕ ہُنتھ ہیکہِ تہٕ کرُن۔ییمہِ کہِ اَنٛدٕ واتنچ نہٕ وومیدٕ ےآسہِ تی اَنٛد واتناوُن۔

بونہِ وٕتھر :-بونہِ ہُنٛد پنہٕ برٛگ۔بونہِ پَن۔

بونہِ ہوا :-بونہِ کُلن ہُنٛد ہوا۔

بۆ

بۆب :-اکھ پوت لۆگ۔م: کنہٕ بۆب۔گوشہِ بۆب۔

بۆٹھ ا :-[ن۔مۆل: بٹھ <س: بھرٛشٹہِ]ڈٕری یا وَس ڈٕچھنی کھووری زٔمین۔کنار۔بال۔لبر۔بالہ دامن۔

بٹھ بٹھ :-بٹھس ستیٚ ستیٚ بٹھی ڈٕنٛدی ڈٕنٛدی۔پرٕتھ بٹھس۔

بٹھِ تھوُن :-بال رٹُن۔بٹھس کُن رٹُن۔بٹھس ستیٚ نین۔لوٚب تھوُن۔لبہ طاقس تھوُن۔

بٹھِ روزُن :-بٹھس پیٹھ روزُن۔ناواَنٛد رنہٕ روزُن۔بٹھس پیٹھ روزُن۔ اَلگ روزُن۔ بدٔن

روزُن ۔لۆب روزُن۔

بَتھ کھسُن:۔رَتھ کھسُن۔ٹھیکُن۔رُت بنُن۔وَٹتھ کھسُن۔

بَتھِ کھارُن:۔وَٹتھ کھارُن۔رَتھِ کھارُن۔سنٛبالُن وَتہِ لاگُن۔

بَتھ لگُن:۔لگہِ ہار بنُن۔بجا گژھن۔وَتہِ لگُن۔کامہِ کارس لگُن۔

بَتھ لاگُن:۔۱۔بال رَٹُن۔بۆٹھ رَٹُن۔بٔتھس ستی تھوَن (ڈۆنگہِ) یا یہ کینژھا پیران آسہِ ہے)

۲۔(انسان بیترِ) رَتھِ کھارُن۔لگہِ ہار بناوُن۔

۳۔(چیز بیترِ) شیرِتھ کرِتھ کُنہ لایق بناوُن۔

بۆٹھ تل:۔بٔتھِس ستی۔بٔتھس نکھے۔بٔتھس بونہٕ کنہِ۔سرِ پأٹھی۔پٔنِنی پأٹھی۔

بونہٕ کنہِ:۔سرِ پأٹھی۔پٔنِنی پأٹھی۔

بۆٹھ تھوَن:۔۱۔بال رَٹُن۔بٔتھس ستی رَٹُن۔بٔتھس تھوَن۔(ڈونگہِ یا ناوِ بیترِ)۔۲۔لۆب تھوَن۔الگ کرُن۔بیوٚن کرُن۔(کانٛہہ کُنہِ کامہِ بیترِ نِشہِ)۔۳۔اَتھہِ چھلناوُن۔نلہِ کرُن (کانٛہہ کُنہ فائید نِشہ)۔

بۆٹھ واتُن:۔بال کھسُن۔اَلگ گژھن۔بےٚ دٔخل گژھن۔کأم کارِ کرِتھ نہٕ تمیُک ماوضہٕ ترُن۔کُنہِ فائید نِشہِ اَتھہِ چھلُن۔

بۆٹھ کھارُن:۔۱۔ڈٔری یاوِ یا ناوِ بیترِ منٛز کانٛہہ یا کینٛہہ بٔتھس پٹھ واتناوُن۔۲۔بےٚ دٔخل کرُن۔

لۆب تھوَن۔۳۔کانٛہہ نلہِ کرُن یا کُنہِ نِشہِ اَتھہِ چھلناوُن۔

بۆٹھ ۲:۔[ن۔مۆل: بٔتھ > س: وِشٹھا۔مُ: ہ: پِٹھ]۔ ہۆکھ گُہہ یُس زالنس لگان چھُ۔لوبُر۔

بٔتھی پھۆل:۔۱۔لوبُر۔۲۔بٔتھی ہَن۔

بٔتھی تیل:۔سُہ تیل یُس بٔتھی دِہس پٔشپان چھُ (یہ چھُ کینژَن ژمہِ بیمار بن دوالگان)۔

بٔتھی تیونگُل:۔دِزوُن بٔتھی پھۆل۔

بٔتھی ژٔنی:۔اَڈ دزوٚد بٔتھی پھۆل۔سۆری گژھنے دۆومُت بٔتھی تیونگُل۔

بٔتھی کانڈُر:۔وہی لد مۆہنیو۔کرِیہنہٕ کاندُر۔

بٔتھی گج:۔بٔتھہِ ستی بٔرتھوان۔بٔتھی دان۔

بٔتھی نار:۔بٔتھس بنومُت نار۔ زولمُت بۆٹھ۔ دزوُن بۆٹھ۔

بٔتھی یور:۔برٛیٹھ۔یَس نہٕ دوٚن سوادِ فکرِ ترِ۔

بۆٹھ واہرُن:۔اوڈُر گُہہ ہوکھناوُن تہٕ اوُن یُتھ سُہ زالنس لایق بنہٕ۔

بۆچھ:۔[> س: بُھکشا] یُس سَخ بوچھ آسہِ۔یَس نہٕ یڈِ ےییہ۔

بۆڈ ا:۔[ن۔مۆل: بود > س: بُدّھ]۔گاٹُل۔عاقل۔دانا۔سمجدار۔ترُک۔

بۆ دی یچھ:۔أکس یچھ سُند ناو (دپان یہ اوس پتھ کالہِ انسانس پزٕ کرٕ أژِتھ یا تہٕ عقلہٕ بقل کران تہٕ

بوٗزگاہ دِوان)۔

بۆ د ۲:- [ن۔ مؤل: بَد > س: بِدھ]۔ ا۔ ؤتھرن ہنز، گاسہِ تُلبن ہنز، کاٹھ تلِمَن ہنز یا یتھِ نے دۄیمبن چیزن ہنز سوگیڈ یوسہِ اُتھس منز واتہِ۔
۲۔ گوٚن۔ م: ہتہِ بۆ د۔ ہتہِ گوٚن بیترِ۔ یتھِ کنی چھُ یہِ اکھ پۆت لۆگ تہٕ۔

بَدِ اُنُن:- وَنہ اُنُن۔ نظرِ تل اُنُن (واریاہ چیزو منز کانہہ اکھ چیز)۔

بَد کھارُن:- بیٚیس فِکرِ تارُن۔ بیٚیس مَنَس بیہناوُن۔

بۆ د پھِرُن:- پتیٚ کنی کانسہِ ہندی اَتھ گنڈِتھ تھوٚنی (گریرسن)۔

بۆ د کرُن:- ا۔ اُتھس منز واتہِ وِنبن چیزن گنڈ کرُن۔ بۆ د گنڈُن۔ ۲۔ اُتھس منز پکوٚ کی اَنڈ چۆرِ گری گری سوٚمبراونی۔

بۆ د ۳:- تون۔ پاٹھر۔ یہِ چھُ اکھ پۆت لۆگ، م: پِتری بۆ د۔

بۆ دُر:- [ن۔ مؤل: بَدر > س: بُھر > س: بردھنہٕ]۔ کاٹُر۔ گُرِ۔ م: بۆ دُر۔ داند۔ بُدر گاہ بیترِ۔ م: بُدرِ۔

بۆڈ:- [ن۔ مؤل: بَڈ > پراکرت: وَڈڈ > س: وَڈر]۔ ا۔ ویٚوٗٹھ تہٕ تھوٚد۔ ۲۔ کھُستھ واٚنسہِ۔ ۳۔ دیٚارِ وول۔ آسن وول۔ ۴۔ واریاہ۔ م: بۆڈ رَقم۔ ۵۔ ضرٗوری م: بۆڈ سوال۔ ۶۔ رُتبہِ یا یِزتہٕ

کنی تھوٚد۔

بَڈ:- ا۔ تھَدِ ہٹہِ۔ زورِ۔ ۲۔ سبٹھاہ م: بَڈ چاوِ سان کوٚ رُکھ کھانڈر۔ ۳۔ رُتبہِ والیا۔ م: بَڈ خودایا۔

بَڈ بَڈ:- سبٹھاہ تھَدِ ہٹہِ تھَدِ تھَدِ۔ زورِ زورِ۔

بَڈ بلہِ سوٚست:- یَس سبٹھاہ بَل آسہِ۔ واریاہ طاقتہِ وول۔ بلوان۔

بَڈ بۆڈ:- واریاہ بۆڈ۔ ساری نِشہِ تھوٚد۔ دَے۔ خودایے۔

بَڈ پلہِ:- تھَدِ پایہِ۔ بَڈ پایہِ۔

بَڈ پایہِ:- رُتبہِ وول۔ بہلہِ پایہِ۔ تھَدِ پایہِ۔

بَڈ پاٹھی بَڈ پاٹھن:- تتھِ پاٹھی یتھِ کنی بَڈس شوٗبہِ۔ دِل مُشرِتھ۔

بَڈ دۄہہ:- ا۔ جان دۄہہ۔ ۲۔ یِمہِ دۄہہ زیوٗٹھ دۄہ آسہِ۔

بَڈ ماز:- گاوٕہُنڈ، دانہِ سُنڈ یا ماشہِ ہُنڈ ماز۔

بُڈ:- وُچھو "بۆڈ"۔

بُڈ جاے:- ا۔ سولُر بیترِ یتھِ واریاہ گُنجائیش آسہِ۔ ۲۔ کھُلہِ ڈُلہِ جاے۔ ۳۔ مُتبرک۔ یا پوٚ پِتر جاے۔ ۴۔ مزار بَل۔ آورِینہ بَل۔

بُڈ مائج:- گرِچ زِٹھ زنانہٕ۔

بۆڈ دَے:- بۆڈ بگوان۔ بۆڈ خودا۔

بۆڈ دوہ:- ا۔ پوٚ پِتر دوہ۔ پاکھ دوہ۔ جان دوہ۔ ۲۔ زیوٗٹھ دوہ۔ رہتہِ کالُک دوہ۔

بۆڈ موٚہنیو:- یُس تھَدِس عوہدَس پیٹھ آسہِ۔ بۆڈ رُتبہِ تھوَن وول۔ دیٚارِ وول۔

بۆ ڈہیٗوٕ ہ :- خاص پاٹھِ سٕہ یُس بیٚیو کھوتہٕ بۆ ڈ آسہِ ۔ پایہٕ بۆ د ۔ جان رُتبہٕ وول ۔ تھدٕ پایٕک ۔ عالیشان ۔

بۆ ڈرَن :- [م ۔ مؤل : بۆ ڈرَن > پڑاکرت : بُڈّ > س : بُڑ ڈ] ۔ کینٛہہ آبَس منٛز پھاٹہٕ ناوٕنٛچ کام ۔

بۆ ڈراوُن ، بۆ ڈرُن :- آبس تَل کرُن ۔ پھاٹہٕ ناوُن ۔ ہِرِٛ ناوُن ۔ (گوٚہنٛ منٛز) گیر کرُن ۔

بۆ ر :- [ن ۔ مؤل : بَر > س : دُوٗار] ۔ لبہٕ یا دوٚسہِ دیوارس بڈ کھڑ پھ ۔ لبہٕ یا دوٚسہِ دیوارس کوٚرمُت بۆ ڈ گوٚد یپائرِ اَندر اَژنہٕ پیٚیہ ۔ لبہٕ بیترِ دِژ ہٕژ سرٛ وٕنگ ۔

بۆرتٕر کُن :- بورٹکن ۔ پیٹتہٕ پیٹتہٕ بۆ رزٕٹُن ۔

بۆرٹکُن :- گگرِ ہٕندی پاٹھِ (وارٕ وارٕ) لبہٕ بیترِ گوٚد کرُن ۔ بۆ رزٕٹُن ۔ پتٕے پتٕے وَ گوژٕ ٹھ تہٕ غاٰبتھ بیترِ ٲرِتھ کانٛسہِ ہٕنٛزِ کامہِ منٛز رُکاوَٹھ پاد کرٕنۍ ۔

بۆ رژٹُن :- ۱ ۔ لبہٕ بیترِ بۆ ڈ گوٚد کرُن ۔ لَب منٛزٕ کوٚرِتھ نٕنۍ ۔ ۲ ۔ لبہٕ بیترِ بۆ ر ٲرِتھ سَن دِنۍ ۔ ۳ ۔ پۆت پۆت وَ گوژٹُن ۔

بۆ رکرُن :- ۱ ۔ لبہٕ بیترِ بۆ رژٹُن (وُچھو "بۆ ر" تہٕ) ۲ ۔ کانٛسہِ نِش تٕچھِ تٕچھِ ٲرِتھ کڈٕ ہٕتٕ سر وَتہٕ پیٹھ تراوٕنۍ ۔

بۆ رُت ۱ :- [ن ۔ مؤل : بَرت > س : بھٕرتہٕ] ۔ ۱ ۔ یہٕ بَرِتھ آسہِ ۔ ۲ ۔ آسَن وول ۔ دیٖارٕ وول ۔ یُس بَجا آسہِ ۳ ۔ سوٚن (سرٕ ون) گمبھیر ۔ مُہرٕ ژ

بۆ رُت ۲ :- [ن ۔ مؤل : بَرت > س : بھٕرتہٕ] ۔ بَرنہٕ آمُت ۔ بَرِتھ (رَبہٕ بیترِ ستی) ۔

بۆ س :- [ن ۔ مؤل : بَس > س : بُسم > بُسہٕ] ۔ کوٚش ۔ اَناجہِ منٛزٕ یہٕ کینٛہہ چھوٚنبتھ ، مُنتھ یا پہتھ پَتھ کُن روزِ ۔

بۆ ک :- [ن ۔ مؤل : بُک > پڑاکرت : بُکا] بُس ۔ موٗٹھ ۔

بۆ کی دِنۍ :- زِل وانٛنۍ ۔ (ورگہٕ) پامہٕ دِی دِی تہٕ اَڈ زاڈ گری گری گدی کرٕنۍ ۔

بۆ کی لگنۍ :- زِل لگنۍ (ورگہٕ) اَڈ زاڈ تہٕ پامہٕ بۆ زِتھ گدی گرژھنۍ ۔ ژرگاشہِ ستی اُچھن پھٕھن ۔

بۆ ک دیٚن :- اؤنگجہٕ ستی زِل وانٛنۍ ۔

بۆمبُر ۱ :- [ن ۔ مؤل : بۆ مبَر > س : بھرٛمرہ] ۔ ۱ ۔ ٹکرِ زاژا کھوٚپھ وٚن کیوٚم ۔ ۲ ۔ کاشرِس لوٚکہٕ اَدبس اَندرا کھ کردار ، لولرِ ہٕنٛد مَدٕن ۔

بَمبَر پیٚنۍ :- (ل ۔ م) بمبر وَلنہٕ ہٕنٛزٕ یُتھ زَن ٹکہٕ ٹکھ گری زِ ۱ ۔ (ورگہٕ) بامبَر پیٚنۍ ۔ چھاُر اَژٕنۍ ۔ ۲ ۔ گلی دِنۍ ۔ پھٹنگ ووٕتھنۍ ۔

بَمبَر ٹُلنۍ :- پھٹنگ ٹُلنۍ ۔ چھاُر ژانٛنۍ ۔ کانٛہہ کام بیترِ موکلاونس منٛز کانٛسہِ بامبَر ژٕھنۍ ۔ کانٛہہ کام بیترِ موکلاونہٕ باپتھ کانٛسہِ پتے روزُن ۔

بَمبَر لَد :- بانٛبر یوٚمُت ۔ گابریوٚمُت ۔ یُس کانٛہہ کام کوٚٹ کرنس منٛز تیزی کرِ ۔ یُس چھاُر آسہِ ۔

بَمبَر ووٕتھنۍ :- پھٹنگ ووٕتھنۍ ۔ وُچھان وُچھان دَگ

کرٕنی۔ مَرٕ ژٕمتھُن۔

بوٚمبرِ پَر:۔ بوٚمبرِ سٕنٛز پکھ۔ دَستارس پٮ۪ٹھ کانٛہہ گٕہنہٕ یا گوٚنٛد بیترِ گنٛڈتھ تھوٚنچ بُنٛدی۔

بوٚمبرِ گوٚڈ:۔ بوٚمبراول۔ وارِیاہن بوٚمبرَن ہٕنٛز یکہِ وَٹہٕ بیہنٛچ جاے۔ بوٚمبرِ گن۔

بوٚمبرُن:۔ لو کچہِ آوازِ منٛز ساز وایُن ہیوٚن۔

بوٚن ا:۔ [ن۔ مؤل: بَن <س: بَنٛدھ] بَنہٕ۔ ڈیر۔ اَمبار۔

بَنٕ گرٕھنٕی:۔ بَنہٕ گرٕھنہٕ۔ بَنہٕ بَناونہٕ۔

ڈیرٕ سٕمنٕی:۔ چیزٕ ن ہُنٛد اکھٕ اَکِس پٮ۪ٹھ جمع گرٕھتھ اَمبار بنُن۔

بوٚن ۲:۔ توٗر۔ (چھانہٕ کامہِ منٛز اکھ اوزارُک ناو) (الٰمرٰی)

بوٚنٛدوٗق:۔ [ن۔ مؤل: بوٚنٛدوٗق <ع: بُنٛدُق <ف: فَنٛدق]۔ گوٗلی چلاونک اکھ ہتھیار۔

بوٚنٛدوٗقہٕ کھار:۔ بوٚنٛدوٗق بناوَن وول۔ یُس بوٚنٛدوٗق آسہِ بَناوان۔

بوٚنٛدوٗق دِین:۔ گوٗلی لایِنۍ۔ گوٗلی دِنۍ۔

بوٚنٛدوٗق یُن:۔ گوٗلی یِنۍ

بوٚنٛد بَس:۔ اِنتظام۔ طٔریقہٕ۔ تدبیر۔ زٔمینہٕ ہنٛز حَد بُنٛدی تہٕ تحصیلَن ہُنٛد اِنتظام بیترِ۔

بوٚنٛگر، بنٛگر:۔ [م۔ مؤل: بوٚنٛگر/ بنٛگر <م: ہ: بنگری]۔ اکہِ قسمُک کرٕھکر یُس ژٔری پٲٹھۍ شیشُو چھُ آسان۔

بوٚنٛگرِ گل، بنٛگرِ گُل:۔ بنٛگر بوٚ بٕرتھ ٔر یا گُل۔ سوٗر یتھ وامہ یاہ بنٛگرِ لاَ رٕگتھ آسَن۔

بوٚنٛگرِ گوٚر، بنٛگرِ گوٚر:۔ بنٛگر گرن وول۔ یُسنٛد پیشہٕ بنٛگر گٔرنہٕ آسَن۔ م: بوٚنٛگر گُر۔

بوٚنٛگر وونی، بنٛگر وونی:۔ بنٛگر کٕنَن وول۔ مِ: بوٚنٛگر وانٛیٖنۍ۔

بوٚہدُر:۔ [ن۔ مؤل: بوٚہدُر <ف: بہادُر]۔ طاقتہٕ وول۔ جُرتہٕ وول۔ ہمژ وول۔

بوٚہدُری:۔ [م۔ مؤل: بوٚہدُری <ف: بہادُر]۔ دِلیری۔ جوانمردی۔ زُو۔ زور۔ طاقتھ۔ جوٗرَتھ۔ جبرٕتھ۔ جوٗرَتھ مُنٛدی۔

بوٚہدُری تھٕکٕنۍ:۔ پٔنٛنۍ زور تھٕکٕنۍ۔ اَکِس بیٚیس نِش پٔنٛنۍ زور تھٕکٕیتھ باوٕنۍ۔ بٔلۍ گوٚنٛژھ ہاوٕنۍ۔

بوٚہدُری ہاوٕنۍ:۔ ۱۔ اَکِس بیٚیس پٮ۪ٹھ پٔنٛنۍ زور ہاوٕنۍ۔ ۲۔ جوٗرَتھ ہاوُن۔ کُنہِ جوٗرتچ کام دِنۍ کٔرتھ۔

بوٚہگُن:۔ [ن۔ مؤل: بوٚہگُن <س: بھگُنہَ]۔ اکہِ قسمُک رَنَن بانہٕ یُس ژٔرکہِ ڈُلوم تہٕ دیگیچہِ کھوتہٕ لوٗکُٹ آسان چھُ۔

بوٚہگُن کھٔنٛڈ:۔ ۱۔ نہ لگہِ ہار بوٚہگُن۔ پھٔتہٕ مُت بوٚہگُن۔ ۲۔ لوٗکُٹ بوٚہگُن۔ بوٚہگَن پینٛژ۔

بو

بوب:۔ [ن۔ مؤل: باب <س: وَپرہ > ہ: بابو] جان رُتبک مُحرِر یا لوٗکُٹ موٗکُٹ اَفسر۔ مِ: ڈاکہ

بوب، تارِ بوب۔ (بَنگارس تہٕ چھِ 'بوب' وَنان)

بوبہٕ :- (ژُری کتھِ پاٹھی) مأج۔

بوٕہلۍ :- [م۔ مؤل: بوہَل > س: واپی+لہِ ?] دیوار بُنٛدی کُرتھ کانٛہہ جاے یِیتہٕ آب آسہِ یوان تہٕ یَتھ پاوِ آسَن۔

بوٗبُس :- [ن۔ مؤل: بوبَس] ۔ آتَش بازِ ہُند اَکھ کتریٛو گلہِ تنگ تہٕ ژ کہٕ ہرتھ بانہٕ یَتھ شورِ چھُ آسان بُرتھ۔ ژ کھ دِنہٕ ستی چھےٚ اَتھ تھمبِر ہیوٚ رکھسان۔

بوٗبُل :- اَکہِ قسمُک کُچھ، ٹھوٗلہِ بوبُل۔

بوبِلنہٕ وأنٛسہِ آسُن :- کأفی وأنٛسہِ آسُن (یِہ چھِ ہَزلہِ پاٹھی وَنان)۔

بوتَل :- [م۔ مؤل: بوتَل > اَنٛگ : بوأٹل (Bottle)] تھوٚدتہٕ گلہِ تنگ شیٖشو بانہٕ۔ وُچھو "بُنٛد" لفظس تَل 'بُنٛد بوتَل' تہٕ۔

بوٗٹ :- [ن۔ مؤل: بوٹ > اَنٛگ: بوٹ (Boat)] ناو۔

بوٗج :- [مؤل: باج > س: بھاجن] ۔ یِہ چھُ اَکھ پوٚت لوٚگ۔ م: ژاٹہٕ بوج۔ گنٛدَن بوج ستی بوج۔ یڈ بوج۔

بأج بُٹھ (وَٹھ) :- شراکتھ

بوجَر :- [ن۔ مؤل: بوجَر > س: بھوجَیہ] ۔ سُہ مایہِ تہٕ موچَریُس زمیٖنہِ پأش ستی یوان چھُ۔

بوجَرانُن :- زمیٖنہِ قوٚوَتھ واتناوُن (پأش بیترِ ستی)۔

بوٗدِ :- [مؤل: بود > س: بودَدھ] ۔ ا۔ سدِ بوٗٹی۔ مُڈ۔

۲۔ بُدھ مذہب مانَن وول۔ بود۔

بوٗدِ کنٛز :- وَزنہٕ ہُرکنٛز۔

بوٗدِ گرٛژھُن :- (عَقلہِ کنٛز) موٗنٛڈُن۔

بوٗدِ گی :- بودِ آسُن۔ سدِ بوٗٹی آسُن۔

بودلہٕ :- [مؤل: بودَل > س: بودھ] ۔ ا۔ یُس نَشس منٛز آسہِ۔ یَس نَشہِ چَتھ خُمار آسہِ۔ چَرسی۔ بنٛگی بیترِ۔ ۲۔ یَس نہٕ سَہل سَہل کتھے فِکرِ ترِ۔

بوٗڑ :- [ن۔ مؤل: بوڑ > اَنٛگ: بورڈ (Board)] ۔ ا۔ سُہ لُکرِ تختہٕ یا پٹ یَتھ پٹھ چاکہٕ ستی لیکھنہٕ ییِہ یا کانٛہہ نوٹس بیترِ مُرتھ لاگنہٕ ییِہ۔ ۲۔ سو مجلس یوسہِ یکہٕ وَٹہٕ مَشورِ کُرتھ کانٛہہ کتھ طے آسہِ کران۔

بوٗرا :- [ن۔ مؤل: بار > س: بھارَہ] ۔ ا۔ بار۔ گوبر۔ ۲۔ یِہ کیٛژھا اَکہِ جایہِ پٹھ بیٚیس جایہِ سارنہٕ ییِہ

بأری تھوٚنی :- بیٚیس پٹھ کھارُن۔ بیٚیس مَتھِ کھارُن۔

بأری روزنی :- مَتھِ روزُن (کانٛہہ اَتُر یا تمیُک نٔتیجہٕ)۔

بأری کھسنی :- کأنٛسہِ ہنٛدِ بَدل کینٛہہ مَتھِ کھسُن۔

بأری کھارنی :- کینٛہہ کُرتھ تہٕ بیٚیس پٹھ کھارُن۔

بأری لَدنی :- دوٚیمہِ ہنٛدِ وَننہٕ کینٛہہ کُرتھ تسی مَتھِ کھارُن (سو کأم آسی تَن أنٛدری کنٛز پننہِ مَرضی کُرِمِژ)۔

بور تُلَن وول :- موٗزوٗر۔ حمالِ۔ بور سارَن وول۔

بور تُلُن :- ا۔ بور ہیوٚن۔ بور سارُن۔ ۲۔ گنٛج

ذِمہٕ دأری پانٕس پٮ۪ٹھ ہیٚنٛز۔

بور تھوٗن :- کأنٛسہِ پٮ۪ٹھ پٔنُن بار ترٛاوُن۔ پننٛز ذِمہٕ دأری دوٚیمس پٮ۪ٹھ ترٛاوٕنۍ۔

بور کھسُن :- بور مَتہٕ کھسُن۔ کُنہِ مَتہٕ دأری روزٕنۍ۔ کُنہِ ذِمہٕ دأری پٔشراونہٕ ینٛز۔

بور والُن :- بور ہیٚرِ پٮ۪ٹھ بون والُن۔ بور پٮ۪ٹھہٕ ترٛاوُن۔ بورلوٗ ژراوُن۔

بور ۲ :- [ن۔ مۄل: بار]۔ لبن لأجہٕ ژ زبن۔

بأرتِھ ہش ہنٛز :- کانٛہہ کتھ بیترِ کأنٛسہِ ٹھپہٕ ہنٛز، ٹھپکھ باینٛز۔

بأرتِھ ہش :- لأرِتھ گژھنۍ۔ نوش کۄر۔ بیترِ وأرِوی گرس منز ژھٔنۍ میلنۍ گیلنۍ زَنتہٕ تھنزرے پھٕے اُسمٕژ۔

بأرتِھ ہیوٚہ لأرِتھ گژھن :- ۱۔ سِپہٕ ہٮ۪ن۔ ژکہِ ہٮ۪ن۔ ۲۔ کانٛہہ کتھ بیترِ شرٛپنۍ، وپٕن۔

بوزٕ :- [ن۔ مۄل: بوز < ف: بوزہ]۔ اکھ قسمُک شراب یُس دَچھِ رَسس، گورس، تومُلس تہٕ وُشکہ بیترِ خُم کھأرِتھ بناونہٕ چھُ یوان۔

بوزٕ گری بابے :- بوزٕ گری سنٛز زنانہٕ۔

بوزٕ گری وان :- سو جاے بیترِ یٮ۪تتھ بوز بنأوِتھ کِننہٕ آسہِ یوان۔

بوزٕ گوٗر :- بوزٕ بناوَن تہٕ کِنَن وول۔ م: بوزٕ گر۔

بوزُن :- [ن۔ مۄل: بوز < پرٛاکرت: بُجھّہ < س: بُدھ] سمجُن۔ زانُن۔ دیان دیُن۔ کن تھوُن۔ کنہِ ستی نیٚبریُم کانٛہہ صدا یا آواز رٹنٛز۔ مانُن۔ زنانہٕ ہُنٛد کأنٛسہِ نِش شوٗنگن مانُن۔

بوٗزِتھ تھوٗن :- سوٗچتھ تھوٗن۔ حساب کٔرِتھ تھوٗن۔

بوٗزِتھ دیُن :- بوزٕ شوٗژ کٔرِتھ بأ گرُن۔ سوٗچتھ کٔرِتھ کُنہِ چیزس بیترِ بیوٚن بیوٚن حصہٕ کرٕنۍ۔ (یِتھ پٔرِتھ کأنٛسہِ پٔنُن مُناسب حصہٕ میلہِ)۔

بوٗزِتھ کھیوٚن :- لٔرِتھ کھیوٚن۔ مُقابلہٕ کٔرِتھ پٔنُن حصہٕ حاصِل کرُن۔ بُتھِ لگِتھ پٔنُن حق اُتھی اَنُن۔

بوٗزِتھ نِیُن :- بوزٕ شوٗژ کٔرِتھ پٔنُن حصہٕ حاصِل کرُن۔ یہٕ کھسہِ تہٕ لٔرِتھ رَژھِ رَژھِ نِیُن۔

بوٗزِتھ ہیوٚن :- لٔرِتھ ہیوٚن۔ یہٕ کھسہِ تہٕ برابر ہیوٚن۔

بوزَن بانہٕ :- بوزٕ شوٗژ کرنچ خصلتھ۔ دوٚیمہٕ سنٛدِ بوزنک سو باو۔

بوزَن وول :- مانَن وول۔ یُس بوزِ۔ بوزَن ہار۔ بوزٕ شوٗژ کرن۔ وول۔ کتھ واتَن وول۔

بوزَن ہار :- یُس یوٗرک بوزِ۔ یُس یورِکس کن تھوِ۔ یُس فِری یاد بوزِ۔ یُس سو باوِ کنۍ نرم آسہِ۔ یُس طبیعتہٕ کنۍ نرم تہٕ عأری آسہِ۔

بوزٕ ناوُن :- سمجاوُن۔ فِکرِ تارُن۔ مُصیبتھ کرٕنۍ۔ مأیل کرُن۔ کُنہِ مُتلق کأنٛسہِ کینٛہہ وَنُن۔ وَنُن۔ باوُن۔

بوزٕوُن :- یُس بوزِ۔ یُس بوزان آسہِ۔ یُس بڈٕ توجہہ سان کینٛہہ بوزِ تہٕ تتھ پٮ۪ٹھ غور کرِ۔ بوزَن ہار۔

بوزِ وُنے ،بوٗزِتھے ۔بوزنہٕ وقتہٕ۔بوزان بوزان۔

بوز ناوَن وول:-یُس بوز ناوِ۔یُس شیچھ خبر باوِ۔ یُس سمجاوِ۔

بوزنہٕ یُن:- دژ ینٹھ یُن ۔ وُچھِتھ ہیکُن ۔کانہہ چیز بیترِ تیوٗت نوٗن آسُن یُتھ وُچھِتھ ہیکِ زِ۔ باسُن۔

بوزشوژ:-۱۔ اوگ بوگ۔ سوچ سمج ۔ ۲۔ بأ گرنچ اَتھ وَتھ۔

بوس:-[ن۔موٗل:باس <س:بَستہ،وَستہِ]میاٰدِ۔بنٛڈ ر۔

بوس پھٹُن:-۱۔بنٛڈُ رپھٹِتھ یُن (ژاسہِ بیترِ ستی) شوٗش پھٹِتھ یُن ۔ ۲۔ کتھ واتناونہٕ سَببہٕ بےٚ تاب سپدُ ن ۔ ۳۔ سَخ لول یُن ۔ ۴۔ آلو آلو دِتھ ژھیٚنِتھ پیٚو ان۔

بوس پھاٹہٕ وُ ن:-یوٗرک بوٗزی بوٗزی اور دَم کرُن۔ پھیٛوٗنٹھ پھاٹہٕ وُن۔

بوس دِنُن:-کانٛسہِ ہنٛز عاٗبتھ غاٗبتھ کرِتھ واُنج لوٗژراوُنی۔

بوس ژھانژہٕ وُ ن (لوٗ ژراوُن):-یہ کینژ ھاہ أندرِ پھیران پھیٛنٹان آسہ تہِ کانٛسہِ بأوِتھ واُنج لوژراوُنی۔

بوسہٕ:-[ن۔موٗل:بوس <ف:بوسہ]۔موٗنی۔میٛوٹھ۔ ماہ۔اوٗبا۔

بوستان:-[ن۔موٗل: بوستان <ف: بوستان]۔ ۱۔پوشہِ باغ۔باغ۔۲۔سعدی شیرأزی سنٛز اَکہِ مَشہوٗر کتابہٕ ہُنٛد ناو۔

بوٗش:-[ن۔موٗل: باش <س: بھوشا ؟]چاٹی۔ رِکمام۔رِکبر۔

بوٗش کھسُن:-مَد لگُن۔رِکمام کھسُن۔چاٹی کھسنی۔ پٔنن پان ٹلِیٚ کیاہ تام باسُن۔

بوٗش کھارُن:-۱۔رِکمام کھارُن۔چاٹی کھارِنی۔ ۲۔یورِ نرمی کرنہٕ ستی اورِ وُٹھنہٕ یُن۔

بوٗش وَسُن:-مَد وَسُن۔ٹینٛٹھ وَسنی۔اَہمیت نہٕ روزِنی۔

بوٗش یُن:-پھولُن۔پھوٗلِتھ آسُن۔

بوٗگ:-[ن۔موٗل: باگ <س: بھاگہَ]۔ ۱۔ حِصہٕ چھَل ۔۲۔ کانٛسہِ ہنٛدِ باپتھ تھوومُت کُنیُک حِصہٕ۔۳۔ کھانٛدَر بوگ یا کھانٛدرُک سُہ حِصہٕ یُس گوٗبرِ مول کورِ ماٗلِس دِوان چھُ۔۴۔یہ بڈٕ دوہہٕ کورِ مول گوٗبرِ ماٗلِس سوزِ، م:ہیرِ ژبوگ، شِشَر بوگ بیترِ۔

باگہ آمُت:-حِصس آمُت ۔ حِصس کھوٗتمُت (خاص کرِتھ روٗن یا کولَے) اَکھ أکس حِصس کھٕتیٚ ستیٚ۔

باگہِ بوگ:-بأ گرنہٕ وِزِ کانٛسہِ ہُنٛد پوٗرِ پٔنن حِصہٕ۔ سُہ حِصہ یُس یَس واتہِ۔

باگہِ دژ امُت:-یُس کینٛہہ بأ گراونہٕ وِزِتیٚ آسہٕ نہٕ تو تہِ رٔٹہٕ نہٕ پٔنن بوگ۔

باگہِ کڈُن:-بأج بٔٹہٕ أندرِ کڈِتھ ژھنُن۔پٔننہٕ

موٗنڈ جہِ منٛز کڈتھ ژھنُن۔

باگہِ کھٕسُن:- پننہِ تقدیرِ موٗجوٗب کٔنٛہہ حصہٕ واتُن۔

باگہِ نیرُن:- پنُن حصہٕ نہٕ میلُن۔

باگہِ یُن:- حصہ یُن۔ شریکھ سپدُن۔ کأنٛسہِ ہُندِ بأژبُن۔ (رنٛس کولے یا کولیہِ روٗن)۔

باگیٛک:- حصُک۔ ڈٕلُک۔ لائیٖک۔

بأگس پیٛٹھ واتُن:- ییٚلہِ بوگ تیار آسہِ تمی ساتہٕ وأتتھ پیٚون۔ وقتس پیٛٹھ واتُن یُتھ زَن پنُن حصہٕ میلِس۔ حصہٕ وزی یوت شریکھ آسُن۔

بأگی:- حصہٕ دار۔ حق دار۔

بأگی ا:- وزِ، ویلہِ، یہِ چھُ اَکھ پوٗت لوٗگ۔ مِ: شامَس بأگی۔

بأگی ۲:- ا۔ باپتھ۔ مِ: دِنہٕ بأگی۔ دنہٕ باپتھ۔ ۲۔ بدلہِ، م: بتہٕ سِنہٕ بأگی بیترِ (یہِ لفظ چھُنہٕ ووٗنی عام)۔

بأگی کرٕنی:- حصہٕ کرٕنی۔ حصہٕ بٹأے کرٕنی۔ مُنأسِب حصَن منٛز باگے کرٕنی۔

بأگی نی:- نصیبہٕ ؤتھتھ گرٛھن۔ بأگی ووٗتھنی۔

بأگی ووٗتھنی:- بأگی نی۔ نصیبہٕ ؤتھتھ گرٛھن۔

بوگ بنٛد:- سلح سامانہٕ۔ ٹھیٛنٛٹھ میٛنٛٹھ۔ بستر بنٛد۔

بوگ باگے:- بوگ باگنے۔ حصہٕ کٔشی۔

بوگ کرُن:- حصہٕ کرُن حصہٕ تھوٗن۔

بوگلہِ، بأگلہِ:- [م۔ موٗل: بوگلہِ <ع: باقلا] اَکہِ قسمچہٕ ہمہٕ۔

بوگلہِ دال، بأگلہِ دال:- ا۔ رنہٕ نٛس لایق شیٖرتھ کرِتھ بوگلہِ۔ ۲۔ رنہٕ منٛز بوگلہِ۔

بول ا:- [ن۔ موٗل: بول <ع: بول]۔ ؤتھر۔

بول دأنی:- [م۔ موٗل: بولہِ دان <ع: بول+ ف: دان]۔ متٛرٕ دأنی۔

بول ۲:- [ن۔ موٗل: بول <پرٛاکرت: بولّہ <س: بولکہَ]۔ ا۔ کتھٕ۔ شبٕد۔ کتھ باتھ۔ ۲۔ گوٗن گوٗنی۔ م: گال کڈی نَم بول پٔدی نم
دٕپہٕ نم تی یَس یُتھ روٗچِھ (لل دیٛد)

بولا بوٗلی:- بولہِ پیٛٹھ بوٗلی۔ اَکھ أکس کھوتہٕ تھٔز بوٗلی دِنی، مان مان لگنی۔

بولہِ پرٛٹھ:- (کأنٛسہِ ہنٛز) کتھِ پیٛٹھ پرٛٹھ۔

بول بجاأنُن:- یہِ ووٗن تہٕ پوٗرٕ کرُن۔ پننہِ ہنہٕ نہٕ پرٛٹھن۔

بول باشہِ:- شُری سنٛز گوٗڑ گوٗڑ اَڈٕ کجہِ کتھٕ۔

بول بأش، بول بوش:- جاناوارن ہنٛز بوٗلی۔ مِ: چرو چرو، ٹرِو ٹرِو بیترِ۔

بولأقی:- [م۔ موٗل: بولاق <ترٛکی: بُلاق، بُلاک]۔ نستہٕ وأج (یوسہٕ نوٗکرِ اأنٛزنِ اونہٕ چھےٚ یوان)۔

بولاقہِ بڑوٗڑ:- نکر۔ نستہٕ ہُنٛد سُہ حصہٕ یتھ بولأقی لاگان چھُ۔

بولاقہِ نچُو:- بولأقی لأگتھ شُر۔ نوٗیا نوِ ڈٕہرِ کھوتہٕ کم وأنٛسہِ ہُنٛد سُہ لوٗکٹ شُرِیس وُنہٕ بولأقی

لأ رِ گتھ آسہٕ ۔

بولہٕ میل :- [م ۔ مؤل: بولہٕ میل < بولہٕ +س: میلہَ] ایرأنی میل ۔ سو کرٕہنٛز میل یوسہٕ تومُل بیترِ زاألِتھ اَس بَناونہٕ یوان ۔

بولُن :- [ن ۔ مؤل: بول < پڑاکرت: بولّہ] ۔ ا ۔ وَنُن ۔ کتھ کرٕنی ۔ اَسہٕ منٛزٕ آواز کڈٕنی ۔ ۲ ۔ بۄلی کرٕنی (جاناوارَن ہٕنٛز) ۔

بولَن وول :- وَنَن وول ۔ کتھ کرن وول ۔ بۄلی کرَن وول ۔

بولہٕناوُن :- ا ۔ کتھ بیترِ کرنہٕ ہیٚچھناوُن ۔ کتھ کرناوُن ۔ کاںٛسہِ کتھ اَننہٕ ۔ ۲ ۔ جاناوار بۄلی کرناوُن ۔

بولہٕ وِنی :- ا ۔ بۄلی کرٕونی ۔ بول بوش کرٕونی ۔ ۲ ۔ کتھ کرٕونی ۔

بولہٕ وِنی ہار :- ا ۔ سو ہار یوسہٕ اِنسان بولہٕ ہُنٛد کانٛہہ لفظ ہیٚچھنأوِتھ آسہٕ ۔ ۲ ۔ یوسہٕ ہارِ ہنٛدی پأٹھی بولہٕ ، یوسہٕ باشہٕ کرِ ۔

بولہٕوُن :- کتھ کرٕوُن ۔ یُس بولان آسہٕ ۔ کتھل ۔ بکوأسی ۔

بول اُنُن :- سیٹھاہ اَنٛنی ۔ تنگ کرُن ۔

بوم ۱ :- [ن ۔ مؤل: بوم < س: بھوسہَ] ۔ اَکھ پھیرُ ون تارُکھ یا گرٛہد ۔ یتھ عربی پأٹھی مرٛیخ ونان چھِ ۔

بوم وار :- سُہ دوہ یُس ژٔنٛدر وارِ پتہٕ یوان چھُ ۔ بودوارِ برٛونٛٹھیم دوہ ۔

بوم ۲ :- [ن ۔ مؤل: بوم < بھام < س: بھامہَ] ۔ بَم ۔ غم ۔ کرٛوٗر ۔ ژٕکھ ۔

بومَل :- وَدٕوُن ۔ دِیہٕ وُن ۔

بومہٕ بکُر :- بومہٕ لَد ۔ بتھہٕ ہُنٛز ۔ دِیہٕ وُن ۔ یَس بتھِس پٮ۪ٹھ وِزوِزٕ ژٕکھ آسہٕ آسان ۔

بومہٕ دِیو :- سُہ یُس سو کھَس منٛز دِیُن ہیٚیہٕ یادِ یہ ناوِ ۔

بومہٕ ژٕ کر :- سُہ یُس دژہٕ ہ لِدِتھ آسہٕ آسان ۔ بتھہٕ ہُن ۔ وَدٕوُن ۔

بومہٕ ژٔول :- یَس بُتھ آسہ کھۄتمُت ۔ یُس أندری ژٕکھہِ ستی دزان آسہٕ ۔

بومہٕ لَد :- یَس بوم آسہٕ پیٛومُت ۔ بۄتہٕ لَد ۔ دِیہٕ وُن ۔ یَس ژٕکھہِ ستی دِیُن آسہٕ پھیٛورمُت ۔

بوم پیٛوٚن :- سأری وارِ کارِ اَستھ منٛز باگ کاںٛسہِ دِیُن پیٛوٚن ۔

بوم ژٕلُن :- دِیُن ژٕلُن ۔ پھوشَنس ستی نہٕ روزُن ۔

بونٛٹھہٕ :- برونٛٹھہٕ ۔ گوڈٕ ۔ پٮ۪تھ کالہٕ ۔

بونٛٹھُس ، برونٛٹھُس :- ییٚہٕ وُرِ یہ ۔ ییٚنہٕ والہٕ وُری یہ ۔

بونٛجہٕ دیُن ۔ بونٛجہٕ لدُن :- بونٛجی گامَس منٛز جیل تھاوُن ۔ مُصیبتَس لاگُن ۔ وأران جہاتَس منٛز دأرِتھ دیُن ۔

بوولہٕ :- [مؤل: بوول < پڑاکرت: باألہَ < س: واتُولہ] روبود ۔ روومُت ہیٚوٗ ہ ۔

بوے ۱ :- [ن ۔ مؤل: بایے < پڑاکرت : بھایہ ، بھا

آ<س: بھرٚاترِ]۔ا۔ پٔژن پان ترأوِتھ مأٹِس ماجہِ ہُنٛد نیٚچُو۔ ۲۔ پانٛس برابر اَنگ اُشناو۔ ۳۔ ہِتی بوج، دٕہرٕ بوج۔

بأے بَرادٕری: -رٕنٛبن ہُنٛد ہیٚوٗہ۔پانہٕ وٕنی ہٕشَر۔پانہٕ نٕیار۔

بأے بَنٛد: -اَکی براٛدٕری ہٕنٛدی۔بَنٛد بانٛدو۔اُشناوُرشناو۔

بأے بَنٛدُتھ: -بَرادٕری۔سُمت۔اِتفاق۔مِلٕژار۔

بأے بارِٕنی: -بأے بأے یا بیٚنہِ تہٕ بأے۔اُکرِ ہے مأٹِس ماجہِ ہٕنٛدی شُری۔

بأے بوٚد: -بأے تون۔براٛدٕری۔بارنٛبن ہُنٛد پانہٕ وٕنی ہٕشر بیتر۔

بأے بیٚنہِ: -بأے واجٕنی بیٚنہِ۔سوٚیس تھکُن لایق یا ہاوُن باوُن لایق بوے آسہِ۔

بأے تون: -بأے سُنٛد ہیٚوٗہ ورتاو۔بارنٛبن ہنٛد اکھ اَکِس ہِتی ورتاو۔

بأے ٹوٚٹھ: -یِزتہٕ سان تہٕ لولہٕ سان زِٹھس بأیِس وَنان۔

بأے جانان: -کأنٛسہِ زِٹھس یِزتہٕ تہٕ مُحبتہٕ سان وَنان۔

بأے صأب: -زیٚٹھ بوے۔بوٚڑ بوے۔بأیِس یا کأنٛسہِ زِٹھس یِزتہٕ سان وَنان۔

بأے کاکنی، بےٚ کاکنی: -بأے ہٕنٛز کولے۔

بأے لالہِ: -یہِ چھِ کأنٛسہِ زِٹھس ٹوٚٹھ ناو دِوان۔

بوے بأیِس پٔتِش پناہ بوے بأیِس دُشمنا: -بوے

چھُ بأیِس ڈوٗکھ تہٕ بنان تہٕ وقتس کھٕہہ نٔس تہٕ روزان۔م: پَنہٕ نُے مارِتہٕ تہٕ پنہٕ نُے تارِتہٕ۔

بوے ۲: -[م۔مؤل: بوے<ف: بُو، بوے]۔پھکھ۔ گانٛد۔سومُشک یوس کُنہِ اُدرِس چیزس خراب گژھنہٕ ووتھان چھےٚ۔

بوے ٹُلنی: -پھکھ تُلُن۔گانٛدٕ ٹُلنی۔

بوے ووٗتھنی: -پھکھ ووتُھن۔بَد بوٗ ووتھنی۔پھکھ یُن۔

بوے یِنی: -پھکھ یُن۔گانٛد یِنی۔پھکھ ووتُھن۔

بو

بو: -بہٕ۔بہ۔یہِ چھُ بولَن وول پانٛس وَنان۔

بوٹہٕ: -[ن۔مؤل: بوٹ<س: بھوٹہٕ] تِبتی۔لدأخی۔ منگول ذأژ ہُنٛد۔بوٹٕنی۔بوٹہٕ زنانہٕ۔بوٹہٕ باے۔

بوٹٕنی: -بوٹہٕ زنانہٕ۔بوٹہٕ باے۔

بوٹہٕ پیٚر: -بوٹہٕ پٕچ یا لدأخی پیٚر۔کرٛیٚہنہٕ رَنگہٕ اکھ بوٗٹی۔

بوٹہٕ باے: -لدأخی زنانہٕ۔تِبتی زنانہٕ۔بوٹٕنی۔

بوٹہٕ پوٚٹ: -لدأخی ژھاوِلی ہٕنٛدِس ییرٕس ووٗنمت مُنٛل۔

بوٹہٕ پھمب: -لدأخی ژھاوِجَن ہٕنٛدِس ییرٕس کوٚڈمت پھمب۔

بوٹہٕ تُل، بوٹہٕ تُل: -وٕتھِن تُلَن ہٕنٛزٕ اکھ خاص ذاتھ۔

بوٹہٕ جُتھ: -اَکھ بوٗٹی (اَتھ چھِ اَکھ مِیادٕ دوا بناوان)۔

بوٹہٕ دٕتُر: -اَکہِ قسمُک دٕتُر۔لدأخی دٕتُر۔

بوٹہٕ ژادر:- بوٹہٕ پھمبچ ژادر۔

بوٹہٕ ژُنُن:- اَکھ خاص ژٕنٛز ذاتھ یوس لداخس منٛز ووپدان چھےٚ (اَمہِ قسمک ژُنُن چھُ عام ژٕنہٕ نٛو کھوتہٕ بوٚڈ تہٕ میوٚٹھ آسان۔)۔

بوٹہٕ ژیر:- اَکھ خاص ژیر ذاتھ یوس لداخس منٛز ووپدان چھےٚ (اَمہِ قسمچ ژیر چھےٚ عام ژیرو کھوتہٕ بڈٕ آسان)۔

بوٹہٕ سوے:- اَکھ سویہِ ذاتھ یوس لداخہٕ ووپدان چھےٚ (اَتھ چھِ میاٚد باپتھ اَکھ دوا بناوان۔)

بوٹہٕ کھوٚب:- بٔڑ اَستر دِتھ اَکھ قسمچ ٹوٚپۍ یوس لداخٕ چھِ دوان۔

بوٹہٕ کھوٚر:- گول ؤتھر کرتھ اَکھ گاسہٕ ذاتھ یوس نمرن منٛز چھےٚ کھسان (یہِ چھِ گُپن کھیوان دوان)۔

تُچھن۔ چھود۔

بوچھر:- ۱۔ یُتھ بوچھِ آسنٛچ حالتھ۔ کھےٚ تہٕ کھےٚ لگُن۔ ۲۔ مَنٛس اَندر گُنہٕ چیزٕچ سبٹھاہ منگ۔

بوچھا کار:- بوچھِ گٹہٕ۔ سخ بوچھِ (یہِ چھِ دودٕ شُری سِندِس پیٹھ وَنان)۔

بوچھِ بوچھِ:- بوچھِ دادِ کرٕ کہٕ ناد۔

بوچھِ ژٕلنۍ:- بوچھِ نہٕ روزٕنۍ۔ بوچھ دوٗر گژھنۍ۔

بوچھِ ستھن:- بوچھِ سبب۔ بوچھِ لگنہٕ ستۍ بوچھِ کرٕنۍ۔ بوچھِ لگنۍ۔ بوچھِ باسنۍ۔

بوچھِ گٹہٕ:- سخ بوچھِ۔ زبردس بوچھِ لگنہٕ ستۍ واہ سوٚنٛچ حالتھ۔

بوچھِ گٹہٕ وَسنۍ:- بوچھہ ستۍ ؤتل وَسنۍ۔ زبردس بوچھِ لگنہٕ ستۍ واتنٛچ سوٚتھ۔

بوچھِ لگنۍ:- بوچھِ کرٕنۍ۔ بوچھِ باسنۍ۔

بوچھوُمت: -سُہ یَس ترٛشہ بوچھِ آسہِ زِیہِ پیٚتِس تہٕ کھیٚیہٕ۔

بوحران: -[ن۔مؤل: بوحران <ع: بحران]۔نوزُک وَق یاوِز (بیمارِ بیترِ منٛز)۔

بوحران یُن: -مُلکس منٛز کُنہِ قسمچ نوزُک حالتھ پٲدٕ سپدٕنۍ۔ حالتھ نوزُک گژھنۍ (بیمارٕ سنٛز یا مُلکچ بیترِ) (ورگہٕ پٲٹھی) پھَش یُن۔ تبأہی گژھنۍ (یہِ چھُ اکھ وۄہو)۔

بودا: -[ن۔مؤل: بود <س: بُدّھ]۔مہاتما بُدھ (اَکِس مہاتماسُند ناو)۔

بود بڑور: - بودٕ دیوتا۔ بودٕ بگوان۔ ہیٚنٛدٕ بن ہُنٛد نُٔیم اوتار۔

بودٕ کھوٚر: -شُرِس ٹاٹھنیارٕ کنۍ وَنان۔

بود ۲: -[م۔مؤل: بود <س: بُدّھ]۔ عَقِل۔ گاٹٕہ۔ سوچ سمجھ۔

بوٚز بڑیٹھ: -بےٚ بوش۔ یَس نہٕ کانٛہہ گاٹٕہ بیترِ آسہِ۔یَس عَقلہِ ناش آسہِ۔

بوٚز روٚس۔ عقلہِ روٚس۔

بوٚزگاہ: -بوٚز ہُنٛد گاش۔

بوٚز منٛزٕر: -بوٚز ہنٛز کمی۔ کم عَقِل آسُن۔ مُرکھہٕ موٗنٛڈ آسُن۔

بوٚز وان: -ا۔ گاٹُل۔ سمجدار۔ زانَن وول۔ یَس بود آسہِ۔عقلہِ وول۔

بودکرٕنۍ: -دلٲیی ورتاوٕنۍ۔ عقلہِ سٟتۍ کام بیترِ لَد وانتاوٕنۍ۔

بود کھٕنۍ: -ڈاُلن۔ وارپأٹھۍ نہٕ سوٗنچنہٕ دیُن۔ بیقلاوُن۔

بود وار: -[م۔مؤل: بودوار <س: بُدھ وارَہ] بوم وارٕ پتہٕ یُس دوہ یوان چھُ۔ سُہ دوہ ییمہِ پتہٕ بڑسوار آسان چھےٚ۔

بوڈُن: -[ن۔مؤل: بوڈ <پڑاکرت: بُڈ <س: ورُڈ، بڑُڈ]۔ اُڈرُن۔ ٕکرٕ وَنہٕ یُن۔ پأنس تَل گژھن۔ پھٹُن۔ گیر گژھن تَل گژھن۔ ہنہٕ یُن۔

بوڈٕ وُن: -یہِ یأیُس آبَس بیترِ پھٹان آسہِ۔ یہِ یأیُس آبَس پھٹہٕ نَس تیار آسہِ۔ اُدراوُن۔ ٕکرٕ ناوُن۔

بوڈ ناوُن: -آبَس پھاٹناوُن۔ اُدراوُن۔ ٕکرٕ ناوُن۔

بورُدس، بُردُس، بوٚ ردُس: -لایہٕ لاے۔ مارٕ مار۔

بوکہٕ: -[م۔مؤل: بوکہٕ <س: بُکہّ]۔ بوکہٕ وَچھن ہنٛز جاے۔ بوکہٕ وَچھہٕ۔

بوکہٕ ٹر: -پھوٚر۔ کانہِ پوٚتلس بونہٕ کیٚنٛژ جاے یوس شاہ کھارنہٕ والنہٕ وِزہیوٚر رکھسان تہٕ بون وَسان چھےٚ۔

بوکہٕ وَچھہٕ کھوٗنٹھ: -اُڈ بوکہٕ ؤٹ۔ بوکہٕ وَچھہٕ ہُنٛد نصِف۔ ۲۔ ٹاٹھنیارٕ کنۍ کانٛسہِ وَنان۔

بوکہٕ ؤٹ: -جِسمُک اَندرِ کنۍ سُہ بَنٛد ییمہِ کام ٕتھر الگ کرُن آسان چھُ۔

بوکہٕ ہُنہِ: -سبٹھاہ خوش گژھن۔ شانہٕ ووٕگنۍ۔

بوقچہٕ: -[ن۔مؤل: بوقچ <ف: بُقچہِ]۔ پلوٚ پھُٹچ۔ چیزن ہُنٛد گیوٚڈ (دَچہٕ ؤلِتھ یا ٹھیلس بیترِ منٛز)۔

بوقچہِ بہا: -پھُٹچہٕ منٛز دَم گژھنہٕ سٟتۍ چیز بیترِ خراب گژھنۍ۔

بوقچہِ کرُن: -پھُٹچہٕ ہنٛدی پأٹھۍ کانٛسہِ گنٛڈُن۔ کوم کرٕنۍ۔ اتھلہِ کوتھلہِ ٹلُن۔

بوٗقچہٕ گنڈُن:-۱۔ کۅڈتھ ژٕھنُن۔ دوٗر کُنہ جایہِ برٕتھ دیُن۔ ۲۔ ژٕلنچ یا نیرٕنچ تیاری کرٕنی۔ ۳۔ (اَپزٕ ے) ہانژھ لاگنی۔

بوٗکُت:-[ن۔ موٗل: بوٗکت <س: بُکّہ]۔ یہِ چھُ اَکھ پوٚت لوٗگ۔ مِ: بزارِ بوٗکُت۔ ہونہِ بوٗکُت۔ زامٕتری بوٗکُت۔

بوٗن:-[موٗل: بوٗن <س: بُدھنہ]۔ تَل۔ ہیوٚرنہٕ آسُن۔ پٮ۪ٹھ کُن نہٕ آسُن۔

بوٚنی کنی:-بوٚنی مہِ طرفہٕ۔ بوٚنی مہٕ پاسہٕ۔ تٔلی کنی۔

بوٗنہٕ پٮ۪ٹھ:-گوڈٕ پٮ۪ٹھ۔ ژکہِ پٮ۪ٹھے۔ تٔلی مہِ حصہٕ پٮ۪ٹھے

بوٗنہٕ کنہٕ:-پتھر۔ پتھرٕس پٮ۪ٹھ۔ بوٚنی مہِ جایہِ۔

بوٗنہٕ کنٕنٛگ:-بوٚنیُم۔ تٔلیُم۔

بوٗنہٕ ہیوٚر:-بوٗنہٕ پٮ۪ٹھ ہیوٚر۔ کھسہٕ وَس۔ بوٗن تہٕ تہٕ ہیوٚر رتہِ۔ تَلہٕ پٮ۪ٹھ۔

بوٗن بوٗن:-۱۔ تَل تَل۔ بوٗن کُن۔ ۲۔ کم کم۔ مِ: دانٕبس چھُ باو بوٗن بوٗن وَسان۔

بوٗن تہٕ ہیوٚر گرٕژھن:-تَل تہٕ پٮ۪ٹھ لاینہٕ یِن۔ گراتَل تہٕ گرا پٮ۪ٹھ گرٕژھن۔

بوٗن ژٕھنُن:-تَل والُن۔ والُن۔

بوٗن گُن:-۱۔ وَسوٕنِس طرفس۔ مِ: وٕنتھ چھےٚ بوٗن گُن وَسان۔ ۲۔ بوٚنی مہِ طرفہٕ۔ تٔلی مہِ طرفہٕ۔

بوٗن گرٕژھن:-پتھر وَسُن۔ تَل گرٕژھن۔

بوٗن وَسُن:-تھزٕ رٕپٮ۪ٹھ بوٗن کُن یُن۔ ہیٚرٕ پٮ۪ٹھ بوٗن کُن پیوٚن یا گرٕژھن۔

بوٗنے:-بوٗنہٕ پٮ۪ٹھ۔ ہیٚرٕ پٮ۪ٹھ نہٕ تَلے۔ ژٕکی۔ مِ: بوٗنے کھسُن لوان۔

بوٚنیُم، بوٚنیم:-بوٚنی مہِ طرفُک۔ بوٗنہٕ کنٕنٛگ۔

بوٗنوار:-[م۔موٗل: بوٗنوار <س: بھومہ+ وارہ] سُہ دوہ یُس ژٕنڈرٕ وارِ پتہٕ تہٕ بودوارِ برونٛہہ یِوان چھُ۔ بوم وار۔

بوٗوَتھ:-[م۔موٗل: بوٗوَت <س: بھو+ک-اَت]۔ وٕوپد۔ کُنہِ چیزُک سٮ۪ٹھاہ بوٗوُن۔ گٔتُل پھَل بیترِ ووپدُن۔ سٮ۪ٹھاہ پٲداوار۔

بوٗوُن:-[<س: بھوَنہ]۔ ووپدُن۔ کھسُن۔ بنُن۔ سپدُن۔ زٕبوُن۔

بوٗوَن:-[<س: بھوَنہ]۔ بُتراتھ۔ زٕگتھ۔

بوہ تان:-[ن۔موٗل: بوہ تان <ع: بُہتان]۔ اَپزٕ ے داستان۔ شَب رَنٛگ۔

بوتان وَنٛنی:-بیٚیِس خوش کرنہٕ باپتھ اَپزٕ ے داستان وَنٛنی۔ شَب رَنٛگ وَنٛنی۔

بوٗے:-۱۔ مُشک۔ ۲۔ (ورگہٕ) پھکھ۔ وُچھو "بوٗے" تہٕ۔

بوٗیُن۔ بوٗوُن:-[ن۔موٗل: باے <س: بھوَنہ] بنُن۔ سپدُن۔ آسُن۔ ووپدُن۔

بۍ

بۍ، بے:-[<ف: بے=س: وِ]۔ یہِ چھُ اَکھ پوٚت

لوٗگ۔ ییمیُک مانے روٗس یا ورأے، چھُ۔ م:

بےٚ بگور۔ بےٚ بَے۔ بےٚ مأل بیتر۔

بےٚ اَدَب، بے اَدَب:- [<ف: بے+ع: اَدب]

بےٚ بوش، بےٚ تمیز۔

بےٚ اَدبی۔ بےٚ اَدبی:- ۱۔ تمیز نہٕ آسنٕچ حالتھ۔ ۲۔ زِٹھِ

سُند پاس یا لِحاظ نہٕ آسنٕچ حالتھ۔ گُستأخی۔

بےٚ اَنٛتھ، بے اَنٛتھ:- [<ف: بے+س: اَنتہٕ]۔ بے

اَنٛد۔ اَنٛتھ روٗس۔ بےٚ حَد۔

بےٚ آر، بے آر:- بےٚ رَحَم۔ یُس نہٕ آر بیہِ سَنگدِل۔

بےٚ آیِین، بے آیِین:- [<ف: بے+ آیِین]۔ قونوٗنس

قأیِدس خِلاف۔ یہ نہٕ قونوٗنہٕ موٗجوٗب آسہِ۔

بےٚ اِنتہا، بے اِنتہا:- [<ف: بے+ع: اِنتہا < نہی]۔

اَنٛتھ روٗس۔ حد روٗس۔ یَتھ نہٕ کُنہِ اَنٛدے آسہِ۔

بےٚ شُمار۔

بےٚ انصاف، بے اِنصاف:- [<ف: بے+ع:

اِنصاف < نِصف]۔ یُس نہٕ آر بیہِ۔ یُس نہٕ رَحم

گژھہِ۔ ظألم۔

بےٚ اِنصأفی، بے اِنصأفی:- آر اِنصاف نہٕ آسُن،

ظُلم، انیاے، بےٚ بوٗج۔

بےٚ ایمان بے ایمان:- [<ف: بے+ع: ایمان <

اَمن]۔ یُس نہٕ ایمان آسہِ۔ یُس نہٕ ایمانس

پیٹھ روزِ۔ یُس کُنہِ اوٗصوٗل آسہِ۔ بےٚ اوصوٗل۔

اَپزیوٗر۔ بَد دیانتھ۔

بےٚ ایمأنی، بے ایمأنی:- ایمانہٕ رَژھر۔ دِیَنس

دَرمَس پیٹھ نہٕ پَکُن۔ بےٚ اوصوٗلی۔ کھوٗٹھ

کھُٹھأے۔ فَنٛد غریب۔ دوکھہٕ بأزی۔

بےٚ بَرکتی، بے برکتی:- برکتھ نہٕ آسنٕی۔ باگنےٚ نہٕ نیرٕنی۔

بےٚ بگارٕ، بہٕگارٕ:- [<ف: بے+س: آبھگھارہ]۔ یَتھ

نہٕ بَگارٕ آسہِ کوٗرمُت۔ بَگارٕ روٗس۔ بَزنہٕ روٗس۔

بےٚ بگور:- بےٚ بَگارٕ۔ یَتھ نہٕ بَگارٕ آسہِ ترٛوومُت۔

بَگارٕ روٗس۔

بےٚ بَے:- [<ف: بے+س: بھَیہ]۔ ۱۔ بَیہِ روٗس۔

خوفہٕ روٗس۔ ۲۔ بےٚ حیا۔

بےٚ باش:- [<ف: بے+ ؟س: بھاشا]۔ بےٚ وٕطیر۔

یُس نہٕ کأم کرنُک یا کامہِ ہُنٛد باش آسہِ۔ بے

بوش۔ یُس نہٕ بہُن وۄتھُن تگہِ یُس نہٕ کَتھِ

باتھِ ہُنٛد وٗقوٗف آسہِ۔

بےٚ باق، بے باق:- [<ف: بے+ع: باقی < بقی]۔

حساب صاف آسُن۔ وارٕ ہورِ منز نہٕ پتھ کُن

کینٛہہ روزُن۔ قرضہٕ مکلُن۔

بےٚ بیم:- یُس نہٕ بیم آسہِ۔ یُس نہٕ روب بیٚہہ۔ یُس

نہٕ زِٹھِ سُند روب بیتر ویٚزِ۔ گُستاخ۔

بیئہِنہٕ:- [<ف: بے + ؟س: بھوٗنہٕ < بھوٗ]۔

۱۔ (توارِتس بیتر) کینٛہہ نہٕ بوٗوُن۔ کینٛہہ نہٕ

بَنُن (کارٕ بارس منٛز) کانٛہہ فأیِد نہٕ یُن۔

اصلَس پُشہِ پیوٗن۔ ۲۔ بےٚ دِوتی۔ بےٚ موٗدی۔

بیٚبُنہٕ کرٕنۍ :- ا۔نابود کرُن۔ گالُن۔ ۲۔ دِوَتھ وائنۍ۔
کُفرَس وائنۍ۔ بےٚ مؤدی کرٕنۍ۔

بےٚ بۄج :- [ن۔مؤل: بےٚ بۄج <ف: بے+
پرٛاکرت: بجُ <س: بُدّ دھ]۔ ناپُرسان۔ بے
انصاًفی۔ بدنظمی۔

بےٚ پَرتیتھ :- بےٚ پڑھ۔ بےٚ بوٗرٕ وُسہٕ۔

بےٚ پَروا، بے پَروا :- [<ف: بے+ پروا]۔ یُس نہٕ
پرواے کرِ۔ وایہِ نہٕ کرُن وول۔ بےٚ فکر۔
بۄہدُر۔ بےٚ خوف۔ نہٕ کھوٗژُن۔

بےٚ پڑھ :- [<ف: بے+ پرٛاکرِت: پَچِّیہ <س:
پرٛتیہِ] ۔ یَس نہٕ پرتیتھ گٔری زِ۔ یُس نہٕ
پرتیتس لایق آسہِ۔ مِ: سُہ چھُ بیٚپڑھ۔ یَتھ نہٕ
پرتیتھ گٔری زِ۔ مِ: یہِ دود چھُ بیٚپڑھ۔

بےٚ پڑھ کارخانہٕ :- یَتھ پیٹھ نہٕ کانٛہہ وَسا آسہِ۔
نہٕ دَروُن۔ نہٕ روزٕ وُن۔ نہٕ پوشہٕ وُن۔

بےٚ پیر، بے پیر :- [<ف: بے+ پیر]۔ ا۔ پیر روٗس۔
یَس نہٕ کانٛہہ پیر آسہِ۔ ۲۔ بدنیتھ۔

بےٚ پۆژھ :- [<ف: بے+س: پرٛتیٛہ (پَچِّیہ)]۔
یَس پیٹھ نہٕ پڑھ گٔری زِ۔ یُس بوٗرٕ وُسس لایق
آسہِ نہٕ۔ بےٚ بوٗرٕ وُسہٕ۔

بےٚ پوک :- [ن۔مؤل: بےٚ پاک <ف: بے+س:
پاکہ] نہٕ روٗنمت۔ پۆرٕ پأٹھۍ نہٕ رَننہٕ آمُت۔
اَڈٕ پوک۔

بےٚ پھرُک :- بےٚ وایہِ۔ کھٹکہٕ روٗس۔

بےٚ ترتیب :- [<ف: بے+ ع: ترتیب <رتب]۔
ترتیبہٕ ورأے۔ دۄنٛکھرِ دۄنٛکھرِ۔ چھکرِتھ۔

بےٚ تسلا :- [<ف: بےٚ ع+تسلی]۔ یَس نہٕ سیری
آسہِ۔ یَس نہٕ تَسلا گژھِ۔ یَس نہٕ یڈٕ ییہِ۔ یتیم
آسنہٕ موکھہٕ یا ڈوٚکھہٕ نہٕ آسنہٕ کِنۍ تِتھے ہیٚوٕ یا ناخوش۔

بےٚ تسلأہی :- سیری نہٕ آسنہٕ کِنۍ یا بےٚ کُسی کِنۍ
دِیہِ وُن آسنٛچ حالتھ۔

بےٚ تقصیر :- [<ف: بے+ ع: تقصیر <قَصر]۔ بےٚ
قۆصوٗر۔ بےٚ گوناہ۔

بےٚ تاب، بے تاب :- یَس نہٕ ژٕہڈ کرِ۔ یُس نہٕ صبر
کرِ۔ یُس نہٕ پرٛارِ۔

بےٚ تابَس اَرٕنٛس کیٛتھ :- یَس نہٕ صبر آسہِ ہتَس
چھُ تہٕ تہٕ پأٹھۍ دِزٕبس تہٕ پأٹھۍ برابر ے۔

بےٚ تأبی، بے تأبی :- وُتاوٗلی۔ بےٚ صبری۔ بامبر۔

بےٚ تمیز، بے تمیز :- [<ف: بے+ ع: تمیز]۔ یَس نہٕ
کانٛہہ تمیز آسہِ۔ بےٚ بوش۔

بےٚ توٗل، بے توٗل :- [<ف: بے+ س: توٗل]۔
ا۔ تولنۍ۔ وَزَن کرنۍ۔ ۲۔ أنتہٕ روٗس۔ سبٹھاہ۔

بےٚ جا، بے جا :- ا۔ ییہِ نہٕ پزِ۔ ییہِ نہٕ شوٗبہِ۔ ۲۔ وُ جایہٕ۔

بےٚ جان، بے جان :- [<ف: بے جان]۔ زُو روٗس۔
یَتھ نہٕ زُو آسہِ مورٕد۔

بےٚ حَیا، بے حَیا :- [<ف: بے+ ع: حَیا]۔ یَس نہٕ حَیا

آسہِ ۔بےٚ شَرم ۔شَرمہٕ روٚس ۔ہُکری دوٚر۔

بےٚ حیائِی، بے حیائِی: -بیٚشرٔمی، شَرم نہٕ آسُن ۔ حیانہٕ آسُن ۔ہُکری دربر۔

بےٚ حُرمتی، بے حُرمتی: -بےٚ یزتی ۔توہین ۔ہتکھ ۔ ہتکہِ یزتھ۔

بےٚ حبس، بے حبس: -[<ف: بے+ع: حِس]۔ یُس نہٕ حبس تھوٚ ۔بےٚ ہوش ۔یُس نہٕ ہوش آسہِ۔

بےٚ خبر، بے خبر: -[<ف: بے+ع: خبر]۔خبر روٚس۔ ناواقف۔

بےٚ خبری، بے خبری: -ناواقفیتھ۔

بےٚ خاوَند، بے خاوند: -[<ف: بے خاوند]۔موںڈ، یُس روٚن زِنٛدٕ آسہِ نہٕ۔ مالِکہِ روٚس ۔ تہٕ دٔپتھ گو یُس یا یتھ نہٕ کانٛہہ زیٚٹھ آسہِ یا پرٛژھن وول آسہِ۔

بےٚ خود، بے خود: -[<ف: بے+خود]۔بےٚ حبس۔ بےٚ ہوش ۔یُس وُتار آسہِ آمُت۔

بےٚ دٔخل کرُن: -زٔمینک، مکانک یا دُکانُک قبضہٕ کھولُن، ژٹُن۔

بےٚ دَرٕد، بے دَرٕد: -[<ف: بے+درد]۔آرٕ روٚس۔

بےٚ دَس گاہ: -[<ف: بےدست گاہ]۔یُس نہٕ ختیار آسہِ۔

بےٚ داد۔ بے داد: -[<ف: بےداد <ژٔند: داتہٕ <دا= س: دَھا]۔ تیٚتھ یتھ نہٕ وُنُن آسہِ، تیٚتھ یتھ پٹھ نہٕ بد ادوتھ۔

بیٚدانہٕ تُل: -[ن۔موٗل: بیدانہٕ تُل <ف: بے دانہ+س: توٗدہ]۔سوٗتُلہٕ ذاتھ یتھ نہٕ کرٛژ آسہِ۔

بےٚ دِوٚتھ: -[<ف: بے+س: دِو+ک۔اَت]۔بےٚ شوٗب، کھٔرُن۔

بےٚ دِوٚتھ پاٹھی، بےٚ دِوٚتھ پاٹھِن: -بےٚ شوٗب پاٹھی ۔کوٗپاٹھی ۔تتھٕ کٔنۍ یتھ بیٚس کھٔرِ۔

بےٚ دِوتی: -بےٚ موٗدی ۔بدتمیزی۔

بےٚ دِوتی پیٚنٛز: -بےٚ یزتی گژھٕنۍ ۔دِوٚتھ وٕسنۍ ۔ خجل گژھن۔

بےٚ دِوتی کرٕنۍ: -ا۔بےٚ موٗدی کرٕنۍ ۔بیٚبُنہٕ کرٕنۍ ۔ وُنہٕ واٮ۪نۍ ۔بےٚ یزتی کرٕنۍ ۔یزتھ والُن ۔دِوٚتھ واٮ۪نۍ ۔کوٗپتہٕ کرُن۔

بےٚ دِوتی گژھٕنۍ: -بےٚ موٗدی گژھٕنۍ ۔خجالتھ گژھٕنۍ۔

بےٚ دِوتی ہیٚنٛز: -بےٚ یزتی ہیٚنٛز ۔تژھ کانٛہہ کأم یا حرکتھ بیترٕ کرٕنۍ ییمہِ ستۍ خجالتھ بیترٕ سپدِ یا ییمہِ ستۍ بےٚ یزتی سپدِ۔

بےٚ دہِین، بے دہِین: -[<ف: بے+ع: دہِین <ف: دین، پہلوی: دین <دی=س: دھی]۔لامذہب۔ یُس نہٕ کُنہِ مذہبس پیٹھ پزٕھ آسہِ تھوان ۔بےٚ ایمان ۔اَپزٕ بوٗر۔

بےٚ ڈَب، بے ڈَب: -[<ف: بے+ہ: ڈھب]۔ ا۔اونٛزٕ کھونٛژ ۔بیٚڈول۔ ۲۔بےٚ حساب، بےٚ وٹیٖر۔

بےٚ ڈول: -اونگرِ تھوٚگرِ ۔بدزیب بےٚ شوٗب۔

بےٚ رَپد (بے رَبط): - ۱۔ بےٚ بوش۔ بدتمیز۔ یَس نہٕ کانٛہہ تمیز آسہِ۔ یَس نہٕ ووتھنگ بیہنگ کانٛہہ صِفت آسہِ۔ ۲۔ یَتھ نہٕ کانٛہہ شۄب آسہِ۔ بےٚ شۄب۔ بےٚ ڈول۔

بےٚ رَحم، بےرحم: -[<ف: بے+ع: رَحم]۔ بےٚ آر۔ سنٛگدِل۔ ظالِم۔

بےٚ رَنٛگ، بےرَنٛگ: -[<ف: بے+رَنگ=س: وِ+رَنٛگہٕ]۔ ۱۔ رَنٛگہٕ ورأے۔ یَتھ نہٕ کانٛہہ رَنٛگ آسہِ۔ ۲۔ یَس نہٕ کانٛہہ شکل صوٗرتھ آسہِ۔ مِ: بگوان چھُ بےٚ رَنٛگ۔ ۳۔ یَس نہٕ کانٛہہ جوش یا خأہش بیترِ آسہِ۔ ۴۔ ٹکٹہٕ روٚس چِھٹھی۔ تاسہٕ اَتھ یَتھنہٕ بادشاہ، بیب، غولام یا یکہٕ آسہِ۔

بےٚ روزگار، بے روزگار: -[<ف: بے روزگار]۔ یَس روٗزی کماونٛک کانٛہہ ذٕری یہِ آسہِ نہٕ۔ بےٚ کار۔ کارٕ بارٕ روٚس۔

بےٚ زُو: -[<ف: بے+س: جیٖوہ]۔ یَتھ نہٕ زُو آسہِ۔ یَتھ نہٕ جان آسہِ۔ کمزور۔ نہٕ لگہٕ ہار۔ نہٕ ہیکن وول۔

بےٚ سَبب، بے سبب: -[<ف: بے+ع: سَبب]۔ کُنہِ وَجہٕ رٚوستے، ہنگہٕ منگہٕ، فضوٗل۔ خامخاہ

بےٚ سمر: -[<ف: بے=س: وِ+س: شَمَہ=(وِشَمَہ]۔ سۄم نہٕ آسُن۔ ناہموأری۔ نابرابری ہِشر نہٕ آسُن۔ ہیوٚے نہٕ آسُن۔

بےٚ ساتہٕ (کوساتہٕ): - کووَقتہٕ۔ ییٚمہِ وِزِ نہٕ پزِ یا ضوٗروٗرتھ آسہِ۔

بےٚ ساتھ: -[مۄل: بےٚ سات <ف: بے+ع: ساعَت] ۱۔ ساتھ وُچھنَے۔ نچھِ ترٚ وُچھنَے۔ ۲۔ کوموقہٕ۔ کوساتھ پھیٚشِل گُر۔ سو وِز ییٚلہِ رِتی گرٕہدی آسَن نہٕ۔

بےٚ سۄم: -[ن۔ مۄل: بےٚ سُم <ف: بے=س: وِ+س: سَمَہ=س: وِشَمَہ]۔ ۱۔ پھُہُر۔ یَتھ نہٕ سٔتر یر آسہِ۔ ییٚہِ نہٕ سۄم آسہِ۔ ناہموار۔ ہیٚوٚے نہٕ آسُن۔ ۲۔ یُس نہٕ أکس بیٚیس ہیٚوٕ آسہِ۔ ووکھ۔ مِ: بےٚ سۄم دَپان مےٚ سۄم نہٕ کانٛہہ۔ ۳۔ طاق نہٕ آسُن۔ جُفت آسُن۔

بےٚ سواد، بےٚ ساد: -[<ف: بے+س: سوادَ] بےٚ مزٕ۔ مزٕ روٚس۔ سوادٕ ورأے۔

بےٚ سور: -[<ف: بے+س: سَر]۔ یَس نہٕ حِس آسہِ۔ یَس نہٕ حرکتھ گژھِ۔ یَس نہٕ سور ستھ آسہِ۔

بیٚسوری، بےٚ سوٚری: -[م۔ مۄل: بیٚسوری <ف: بے+س: سَر]۔ بےٚ حِس آسنٕچ حالتھ۔ بےٚ ہوٚشی۔ بیٚخوٚدی۔ یاداش بیترِ نہٕ روزُن۔ مَشرٕ بہٕ۔

بےٚ شۄب: -[<ف: بے+س: شوبھا] یَتھ نہٕ کانٛہہ شۄب آسہِ۔ نہٕ شۄبہٕ وُن۔ بےٚ دِوتھ۔ کوکور۔

بےٚ شۄبی: - شوبدار نہٕ آسُن۔ شوبدار نہٕ آسنٕچ حالتھ۔ بےٚ دِوتی۔ بےٚ مۄدی۔ بیٚیُنہٕ۔

بےٚ شور، بےشور: -[<ف: بے+ع: شعور]۔ بےٚ بوش۔ چور، بُلہٕ پھٕر وت۔

بےٚ شوٗری: -بےٚ بوش آسُن۔ وٕوقوٗف نہٕ آسُن۔ چاربر۔ بُلہٕ پھٕراٗتی گی۔

بےٚ صبر، بےصبر: -[<ف: بے+ع: صبر]۔ یَس نہٕ صبر آسہِ۔ یَس نہٕ ژٕبڑ آسہِ۔ بےٚ تاب۔

بےٚ ضابطہٕ، (بےٚ ضاٗبِطہٕ): -یہِ نہٕ پَزِ۔ یہِ نہٕ شوٗبہِ۔ اٗپنہٕ نبر۔ اۆصوٗلہٕ نبر۔ بےٚ قاٗیِد۔

بےٚ طریقہٕ: -طریقہٕ روٚس۔ شوٗبہِ روٚس، بد زیب۔ بےٚ ڈول پاٗٹھۍ۔

بےٚ طور: -بےٚ شوٗب، بےٚ ڈول۔ بےٚ شور۔ یَس نہٕ کانٛہہ تمیز۔ یَس نہٕ جان ووتھ بیٹھ آسہِ۔

بےٚ عمل، بےعمل: -[<ف: بے+ع: عمل]۔ ا۔ یتھ پٮ۪ٹھ نہٕ عمل آسہِ کرِمُت۔ ۲۔ یہِ نہٕ اِستیمال آسہِ کوٚرمُت۔ نہٕ ورتاومُت۔ ۳۔ یُس نہٕ دٕیِن دَرِم پالہِ۔

بےٚ غرض: -[<ف: بے+ع: غرض]۔ غرضہٕ روٚس۔ خودغرضی وراٗے۔ بےٚ دِل پاٗٹھۍ۔ کانٛہہ خاص توجہ دِنہٕ وراٗے۔

بےٚ فاٗیِد: -[<ف: بے+فایدہ <ع: فائدۃ] فاٗیِد وراٗے۔ یمہِ اٗنٛدرہ نہٕ کانٛہہ فاٗیِد ییہِ۔ فۆضوٗل۔

بےٚ فاٗیِد خرٕچ: -فۆضوٗل خرٕچ۔ نفع وراٗے خرٕچ۔

بےٚ فاٗیِد کرُن: -ہٮ۪کی کرُن۔ تہِ کرُن یتھ نہٕ کیٛنٛہہ اَتھ ییہِ۔ یا یمہِ منٛز نہٕ کیٛنٛہہ نیرِ۔

بےٚ فِکر، بے فِکر: -[<ف: بے+ع+فِکر] بےٚ غم، بےٚ پرواے۔

بےٚ قرار، بےقرار: -[<ف: بے+ع: قرار]۔ یتھ یا یَس نہٕ قرار آسہِ۔ بےٚ آرام۔ یَس نہٕ سوکھ آسہِ۔ پریشان۔

بےٚ قراٗری، بےقراٗری: -قرار نہٕ آسُن۔ بےٚ آراٗمی۔ سوکھ نہٕ آسُن۔ پریشاٗنی۔

بےٚ قراٗری (بےقراٗری) کرٕنۍ: -ا۔ قرار راوُن، پریشاٗنی ژھٕنٛنی۔ ۲۔ ڈالُن۔ خلل کرٕنۍ۔

بےٚ قاٗیِد، بےقاٗیِد: -[<ف: بےقاعدہ <ع: قاعدۃ] بےٚ گنٛڈ۔ بےٚ حساب۔ بےٚ ترتیب۔

بےٚ کس، بےکس: -[<ف: بے+کس] یَس نہٕ کانٛہہ آسہِ۔ یٔتیم۔ مُفلِس۔ لاچار۔

بےٚ کسی، بےکسی: -لاچاٗری۔ یتیمی۔ مُفلسی۔

بےٚ کار۔ بیکار: -[<ف: بےکار]۔ ا۔ یَس نہٕ کانٛہہ کاٗم کار آسہِ۔ یُس بٮ۪ہتھ آسہِ۔ کارٕ بارٕ روٚس۔ ۲۔ یہِ نہٕ کُنہِ لگہِ۔ نہٕ لگہٕ ہار، خراب۔ ۳۔ آلٕژۍ۔ بیٚہوال۔

بےٚ کارس ترٛےٚ کار مٔژھ: -یَس نہٕ کانٛہہ کاٗما کارا آسہِ سُہ چھُ کو پھٮ۪چٕن لگان۔

بیٚکار گرٛدھن: -کامہِ کارٕ نشہِ گرٛدھن۔ بیٚکار بنُن۔ کُنہ کامہِ ہُنٛد نہٕ روزُن۔ موزوٗر گرٛدھن۔

بیٛکأری:- کارِ بار نہٕ آسنٕچ حالتھ۔ بیہہٕ۔

بیٛکور، بکور:- [مؤل: بکار < س: وِکارہ]۔ کوکور۔ بَد شکل۔ یتھ نہٕ گرتھ جان آسہِ۔ یَس نہٕ گرِنٕی جان آسہِ۔

بیٛکھتکھ:- [< ف: بے + ع: خطّ]۔ اَب کھتکھ۔ خطِ کڈنَے۔ آچھر۔

بےٛ کھٹکُ:- [< ف: بے + ؟ ہ = کھٹک] کھیٛچ آسنہٕ روٚس۔ کیُت آسنہٕ ورأے۔ بےٛ شوٚنک۔

بیکھسکھ:- [مؤل: بیٛکھسکھ < س: بھِکشکہ]۔ بیچھوٗن۔ یَس نہٕ کہینٕی آسہِ۔ یَس بیچھن ڈٕنڈ آسہِ۔

بےٛ گُذار، بے گُذار:- [< ف: بے گُذار]۔ یتھ ترُن یا تاردیُن مُشکِل آسہِ۔

بےٛ گوناہ، بے گوناہ:- [مؤل: بےٛ گوناہ < ف: بے گناہ]۔ گونہٕ ہو ورأے۔ ییٚمی نہٕ گوناہ آسہِ کوٚرمُت۔ بےٛ قوٗصوٗر۔

بےٛ مزٕ، بے مزٕ:- [< ف: بے + مزہ]۔ مزٕ ورأے۔ مزٕ روٚس۔ یتھ نہٕ کانٛہہ ساد آسہِ۔

بیٛمنٛدچھ:- [< ف: بے + س: منداکشہ]۔ یَس نہٕ کانٛہہ منٛدچھ آسہِ۔ بےٛ شرٕم۔ بےٛ حیا۔

بیٛمنٛدوچھ:- [ف: بے + س: منداکشہ]۔ بےٛ حیا۔ یَس شوٚب شرٕم آسہِ نہٕ۔

بےٛ منٛد چھس بلاے دوٗر:- ییٚمی شرِم کٕنٛی تَس کیُت جان تہٕ ناکار برابر ے۔

بےٛ مانے، بے مانے:- [< ف: بے + ع: معنیٰ]۔ بےٛ مطلب، فِضوٗل۔ ٹلٕی۔

بےٛ مأل:- [< ف: بے + ع: مائل]۔ ا۔ یَس نہٕ مأل آسہِ۔ یَس نہٕ بوچھِ آسہِ۔ ۲۔ بےٛ غرٕض۔

بےٛ مأئلس أ لہٕ- آپرُن گرٕژھن- جان چیز أستھ تہٕ نہٕ تتھ ماژُن۔

بےٛ مُروَتھ، بے مُروَتھ:- [< ف: بے + ع: مُروّۃ] یَس اَندر نہٕ اِنسأنی یتھ آسہِ۔ یَس نہٕ أچھن اَندر آب روزِ۔ لاحأر۔

بیٛنہٕ:- [م۔ مؤل: بیٛنہِ < س: بھگنی]۔ پأنس ترأوِتھ مأئلس ماجہِ ہٕنٛز کانٛہہ کوٗر۔

بیٛنہِ جِگرٕ:- ٹأٹھ بیٛنہٕ۔ بیٛنہٕ ٹأٹھ۔

بیٛنہِ گیہِ ژھنٛگٕنی تہٕ بوے گوٚنٛی:- بیٛنہِ چھےٚ عوٚموٚمن آسان مایہِ ہٕنٛز تہٕ بوے چھُس باسان مایہِ روٚس۔

بیٛنہِ گأش:- ٹاٹھنیارٕ سان بیٛنہِ وَنان۔

بینٕی دید:- زِٹھ بیٛنہٕ۔

بےٛ نشان، بے نِشان:- [< ف: بے نِشان]۔ ا۔ نشانہٕ ورأے۔ ۲۔ بےٛ پَے۔ ۳۔ یوٚت نہٕ سوچ پلہِ۔ ۴۔ نبراکار۔

بےٛ نوٗر، بے نوٗر:- [< ف: بے + ع: نوٗر < نار]۔ بے رونق۔ یہِ نہٕ پزٕ زَلوٗن آسہِ۔

بےٛ نوو:- [ن۔ مؤل: بےٛ ناو < ف: بے = س: وِ + س: نامہَ = ف: نام]۔ نبو۔ ناو ورأے۔ ناوٕ روٚس۔

بیٚنہر :-[ن۔ مؤل: بیٚنہر < س: بھِنَّہ+ک-یَر] فرق۔ خۆصۆصِیَتھ۔

بیٚنہر بوزُن :-فَرق بوزِنی یا فرق کرِنی۔

بیٚنۍ رَن :-بیۆن بیۆن کرنچ کاّم۔ وبژھنے۔

بیٚنۍ رُن :-بیۆن بیۆن کرُن۔ اَلگ اَلگ کڈُن۔ مُژرُن۔ بأگرُن۔

بےٚ وَجہ، بے وَجہ :-وَجہ ورأے۔ ہُرٗمُرٗ۔ ہنگہٕ منگہٕ۔ بلا۔

بے وَسا، بے وَسا :-بےٚ پَژھ۔ یَتھ پَژھ نہٕ دار و مدار ہیکہِ أستھ۔

بےٚ وایہِ، بے وایہِ :-[<ف: بے+ع: وائے]۔ بےٚ پھِکرٕ۔ یَتھ بروٚنٛہہ وُچھنے۔ آیہِ وایہِ وُچھنے۔ پرداے کرنے۔

بےٚ وأری :-(کُنہِ قۆصۆرٕ باپتھ) بےٚ یِزتی۔ روبہٕ داب۔ کتھ شلکھ۔

بےٚ ووفا، بے ووفا :-یُس نہٕ سور نیرِ۔ یَسنہٕ پٔتی مہٕ ہشہِ اُچھ روزَن۔ یَس نہٕ آدأیی روزِ۔ دغاباز۔

بےٚ ووفأیی :-دَغابأزی، ووفانہٕ (کرُن)۔

بیٚہہ، بیٚہہ :-[ن۔ مؤل: بیٚہہ < س: وِش]۔ ۱۔ ہُن۔ آلُش۔ ۲۔ سُہ چیز یَتھ پَتھ کینٛہہ ووٚدنی تھوٚنہٕ ییہِ۔ م: زۆرٕ ہُنٛد بیٚہہ بیترِ۔ ۳۔ ڈکھ یا ڈکھ (یُس کُنہِ چیزس ؤسی پینہٕ نشہٕ رُکاوِ۔ م: ژوک بیترِ)۔

بیٚہہ اَژُن :-آلُش اَژُن۔ آلُشس حال گژھنی۔ یہتھ روزنس شیرٕ اَژُن۔

بیٚہہ دار :-سُہ چیز یَتھ بیٚہہ لأگتھ آسہِ۔ یَتھ ووٚدنی تھوٚنہٕ باپتھ تلہٕ ژوک آسہِ۔

بیٚہہ دژاو :-۱۔ بیٚہہ وال۔ ۲۔ یَتھ مَل بیترِ تل کُن بیوٗٹھمُت آسہِ (گژ برسن)۔

بیٚہہ وَچہِ کال :-دانہٕ پَنہٕ بروٚنٛٹھ کینٛہہ کال۔

بیٚہہ وال :-آلُش۔ یَس بہتھ روزنُک شیرٕ آسہِ ژامُت۔ بیٚہہ دژاو۔

بیٚہہ وألی بیٚکأری :-بیٚہہ اَژنچ حالتھ۔

بےٚ ہوش، بے ہوش :-[م۔ مؤل: بےٚ ہوش <ف: بے+ہوش]۔ ۱۔ یَس نہٕ ہوش آسہِ۔ ہوشہٕ رٕوس۔ یَس غش آسہِ آمُت۔ بےٚ حِس۔ یَس نہٕ حِس آسہِ۔ بےٚ بوش، بےٚ پروا۔

بےٚ ہوٗشی، بے ہوٗشی :-بےٚ حِسی۔ وُتاٗ آسُن۔ مُرژھا۔

بےٚ ہوش گژھُن :-غش یُن۔ غأیلہٕ یُن۔ حواس راوِنی۔

بےٚ ہونَر، بے ہونَر :-[<ف: بے+ہُنَر < ژَند: ہُنَر] یَس نہٕ ہونَر آسہِ۔ یَس نہٕ کسب آسہِ۔ یَس نہٕ کینٛہہ تگان آسہِ۔

بیٚہناوُن :-[ن۔ مؤل: بیٚہناو < س: وِش+ک: ناوُن]۔ ۱۔ کینٛہہ کنہِ پٹھِ تھوٗن یا ٹھیکراوُن۔ ۲۔ (ووٚپھریومُت پتھر بیترِ) دَبوتھ تھوٗن۔ ۳۔ کینٛہہ یا کانٛہہ تتھ جایہِ تھوٗن یتِتھ شوٗبہِ۔ سِپہِ راوُن۔ ۴۔ (پکوٗن یا حرکژ منز چیز بیترِ)

رُکاوُن۔ ۵۔شور شَر یا نیٚاے بیترِ دباوُن۔

۶۔خطن ہال کرٕنی۔

بیٚہوٗن:-[ن۔مۂل: بیٚہہ <س: وِش +ک : اُن]۔
۱۔بہن وول۔یُس پتھر بیٚہیہ۔یُس ٹھٔہر یا
رُکہِ۔ ۲۔بہان بہان۔

بےٚ یزتھ:-[مۂل: بےٚ یزت <ف: بے+ ع: عزۃ]۔
یَس نہٕ کانٛہہ یزتھ آسہِ۔یزتہٕ روٚس۔زِلتی۔

بےٚ یزتی:-۱۔رُسوٲیی۔زِلالتھ۔بدنامی۔بیمٔودی۔
بےٚ دِوتی۔ ۲۔کُنہٕ قوٚصوٗرس بیترِ پیٚٹھ روبہٕ
داب یا کتھٕ شِلکھ۔بےٚ وٲری۔

بیٚیہ:-[<پراکرت: بیِیہ <س: دوِتیِیَہ] دُبارٕ۔دوٗیمہِ
پھِرِ۔دوٗیمہ لٹہِ۔

بیٚیہِ اَکھ:-بیٚاکھ۔دوٗیم۔

بیٚیہِ پھِرِ:-دوٗیمہِ پھیرِ۔دوٗیمہ وِزِ۔

بیٚیہ تہٕ بیٚیہ:-گرِ گرِ۔

بیٚیہِ زَنمہ:-۱۔دوٗیمہِ زَنمہٕ۔دوٗیمہ زِندگی منٛز۔یہ زنم
پرٲوِتھ دوٗیمہِ کُنہٕ زَنمہٕ۔ ۲۔بدلہٕ شکلہِ یُن۔

بیٚیہِ زُو:-گو بہِ کھورٕ۔دُجان۔ہٕرژ۔زنانہٕ یَس یِڈ
منٛز بچہ آسہِ۔

بیٚیہِ طَرفہٕ:-۱۔دوٗیمہِ طرفہٕ۔دوٗیمہِ لَنٛدٕ۔ ۲۔بَغلی۔ م: بیٚیہ
آونا ووٗنی بیٚیہِ طرفہٕ نَتہٕ اوُسس سٲنی کِنی جواب۔

بیٚیہِ طٔرِیقہٕ:-دوٗیمہِ طٔرِیقہٕ۔بدل طٔرِیقہٕ۔بدل پٲٹھی۔

بیٚیہِ کینٛہہ:-امہِ ہٕرژھا۔امہِ علاوہ رژھا۔

بیٚیہِ لٹہِ:-دوٗیمہِ لٹہِ۔دوٗیمہ ساتہٕ۔

بیٚیہِ وَتہٕ یُن:-اَکھ چال نہٕ چٔلِتھ بدل کانٛہہ چال
کرٕنی۔بَغلی یُن۔

بے

بے:-تی۔اِدٕ کیٚا۔م: دوٗنہٕ نَس تہٕ بے، لوٗے مے تہٕ بے۔

بے بی:-[م۔مۂل: بے بی <اَنگ: بے بی (Baby)]
۱۔دود شُر۔ ۲۔ٹاٹھنیارٕ کِنی کانٛسہِ شُرس وَنان۔

بے تار:-تارٕ روٚس۔خاص کٔرِتھ سو تار یا ٹیلیفون بیترِ
یوسہٕ تارٕ ورٲے اَکہِ جایہِ پیٚٹھ بیٚیس جایہِ
سوزنہٕ چھےٚ یوان۔وَیرلیس۔

بیترِ:-[<ک: بیٚیہ <س: دوِتیِیہ+ اِترہ] تِتھے پٲٹھی۔
بیٚیہ بیٚیہ۔وَغٲرٕ وَغٲرٕ۔

بیٹھ:-[ن۔مۂل: بیٹھ <س: وِشٹہَ]۔ہیٹھ۔ژیر۔
پژارے۔

بیٹھ لگُن:-ہیٹھ لگُن۔ژیر گرُھن۔

بیٹھکی:-[م۔مۂل: بیٹھک <س: وِشٹک]۔سہٕ کُمرٕ
بیٚیتہٕ صرف ووتھنہٕ بیٚہنہٕ ییہ۔ وو پرن یا یارن
دوستن سمکھنک کُمرٕ۔

بیج:-[ن۔مۂل <اَنگ: بیج (Badge)]۔
(مدرسُک یا کُنہِ جماعژہُنٛد آسُنک) نِشانہٕ۔بِلہٕ

بیچھ:-[<س: بھِکشٕکہَ]۔سہٕ یُس بیچھان آسہِ۔
خٲراتھ خور۔

بچھن بانہٕ :- ۱۔ سہ بانہٕ ہیترِ یتھ منز بچھوٗن پچھتھ اوٗنمت تھوِ۔ ۲۔ بچھن ڈٕنڈ۔ بچھن بتھ۔

بچھن بُتھ :- بچھن بانہٕ۔ بچھنُک شوٗنڈ۔

بچھن بکر :- بچھن بتھاًر۔ بےشرمہٕ پاٹھی بچھ ہٕچ ڈٕنڈ۔

بچھن دٕنہٕ :- بچھن ہار۔ بچھن دیار۔

بچھن کوٗھل :- یس بچھن ڈٕنڈ آسہِ۔ یس بچھن آسہِ ژامت۔

بچھن گرٕ :- سو جاے ییتہِ بچھ وٕنی آسن خاًراتھ رٹنہِ سمان۔

بچھن وول :- بچھہِ۔ یُس بچھان آسہِ۔ منگی منگی کھینہٕ وول۔

بچھہِ بتہٕ :- بچھہِ میوٗنڈ۔ بچھہِ کھین۔

بچھہِ بانہٕ :- سہ بانہٕ ہیترِ یتھ منز بچھوٗن پچھتھ اوٗنمت تھوِ۔ بچھن بانہٕ۔

بچھہِ بوگت :- بچھہِ کتھ۔ سہ شرُ یُس بچھنس پیٹھ تھوٗومت آسکھ۔

بچھہِ پچھہِ :- بچھنس گُن (آسُن)۔ بچھن پزٕ گرِتھ۔

بچھہِ بچھہِ لگُن :- بچھنس پیٹھ واتُن۔ بچھنہٕ نیرُن۔ بچھنچ کل گنڈٕنی۔

بچھہِ پھوٗل :- سہ اناج ہیتر یُس بچھتھ آسہِ سومبر وومُت۔ بچھتھ اوٗنمت پھل پھوٗل ہیترٕ۔

بچھہِ ڈٕنڈ :- بچھنچ خصلتھ۔ بچھن ژامت آسُن۔

بچھہِ کتھ :- سہ یُس اًستھ بستھہِ تہٕ بچھنس گُن اوٗگُمت آسہِ۔

بچھہِ میوٗنڈ :- بچھہِ بتہٕ۔ بچھہِ کھین۔

بچھہِ میوٗنڈ اژُن :- پچھتھ کھینُک شیر اژُن۔

بچھوٗن :- بچھہِ۔ یُس بچھان آسہِ۔ بچھن وول۔

بچھن :- ہیٚس بروٗنہہ کنہِ اتھہِ دارُن۔ منگتھ کھیوٗن۔

بچھنس بانہٕ :- بچھہِ بانہٕ۔ خاًراتھ رٹہٕ نک بانہٕ۔

بچھناوُن :- کانہہ بچھنہِ کڈُن۔ بچھنس پیٹھ واتناوُن۔

بچھنہِ نیرُن :- بچھنس گُن کرُن۔ خاًراتھ منگنہِ نیرُن۔

بے حال :- [<ف : بے + ع : حال]۔ بدحال۔ خراب حالژ منز۔ نابہٕ کار۔

بیخ :- [م۔ موٗل : بیخ <ف : بیخ]۔ موٗل۔ بُنی یاد۔ گُن۔

بیخ کڈٕنی :- موٗل کڈٕنی۔ تلہٕ پیٹھے وُکراًوتھ اُنُن۔ تباہ کرُن۔ وٲران کرُن۔ کُنہِ لایق نہٕ تھوُن۔ گُن پزاٹُن۔ گُنی کڈٕنی۔

بیخ گاٹنی :- کُنہِ نہٕ ذُریاتھ تھاوِنی۔ ناو نشانہٕ نہٕ تھاوُن۔ لُر پار کرُن۔

بیخ نہٕ :- بُنی یادی گژھنی۔ موٗل نتُن۔ اول وانگُن نوٚن نیرُن۔

بیخ نیرٕنی :- موٗل نیرتھ نیٛ۔ موٗلہٕ نیرِتھ ییٚن۔ تباہ گژھن۔ وٲران گژھن۔ کُنہِ لایق نہٕ روزُن۔

بید، بیٚد :- [ن۔ موٗل : بید < س : بھید]۔ ہیٚنہر۔ فرق۔

بید روٗس :- ییتھ یایس نہٕ ہیٚنہر آسہِ۔ شرٕ گژھ وراًے۔

بید نیاے :- دوییت واد۔

بید گرُن :- فرق کرٕنی۔ ہیٚنہر بوزُن۔ ہیوٚن ہیوٚن کڈُن۔

بید۲ :- [ن۔ موٗل : بید < س : بھیدہ] راز۔ سِر۔ سُراغ۔

بید کڈٕنی :- راز کڈُن۔ سِرٕس واتُن۔ کُنہِ کتھ بیترِ ہُنْد اصل وَجہ مولوٗم کرُن۔

بیدٕنٕی :- رازٕنٕن۔ سِرٕس واقف گژھن۔ اصلیتھ ٕنٕی۔

بیدار :- [<ف: بیدار] ہُشارٕ وُز۔ خبردار۔

بیدار کرُن :- ہُشار کرُن۔ وُزِناوُن۔ خبردار کرُن۔

بیدار گژھُن :- ہُشیار سپدُن۔ نیٚندرِ ووتھُن۔ خبردار سپدُن۔ وُزِ ناونہٕ یُن۔

بیدار مغز :- گاٹُل۔ ہُشار۔ ذٔہین۔ عاقل۔ ترٕک۔

بیدٲری :- ہُشٲری۔ خبردٲری۔ زاگرٕتھ۔

بیر :- [م۔ موٗل: بیر > ک: بیٚنبر > س: بھنّہ + ک: اَر] دون کھہَن یا ڈوٗرِبن منٛز باگ ژھٔبن کرنہٕ باپتھ تھٔرراۓ ومٕژ زٔمین۔ بیتر بٔٹھ۔ دون کھہَن منٛز باگ ژھٔبن دِنٕی سوٗ زٔمینہِ لٲن یوس رَژھا ہیٚوٗرٕپھن آسہِ۔

بیر :- بیر لفظُک جمع۔

بیرٕ گگُر :- کھاہہِ گگُر۔

بیرٕ گنٛڈ :- دون کھہَن یا چنَن منٛز باگ گنٛڈٕ مٕژ بیترٕ۔

بیرٕ موٗج :- اَکھ سبزی یوسہٕ پانے کھسان چھےٚ۔

بیرٕ موستہٕ :- اَکھ دواگاسہٕ یُس کھاہہٕ بٔٹھن کھسان چھُ۔

بیرٕ نوٗج :- اَکھ کیٚمی قسم یُس بیرَن گدی چھُ کران۔

بیرام :- [<ف: بےآرام = س: وِ+ آرام] دٲدی لد۔ بمار۔ روٗگی۔ یُس نہٕ زُو کنٕ ٹھیکھ آسہِ۔ مُریض۔ کاہِل۔

بیرام گژھُن :- بمارٕ پیٚوٗن۔ اوٗرنہٕ روزُن۔

بیرٲمی۔ بمٲری دود۔

بیرٲکی :- [م۔ موٗل: بیراک > م۔ ہ: بیراگا > س: ویراگ]۔ ا۔ ڈکھوَنچ لوٗریتھ پٹھ بارتٕر اونہٕ باپتھ تھپھ چھےٚ آہبان یوسہٕ کژھن تل چھِ رٔٹان۔ یہِ چھِ لنٛگو بیترِ اِستیمال کران۔ ۲۔ پٔژھے اَکھ لوٗر یوسہٕ رِیاضتھ کرَن وٲلی ڈٔکس تل زِپھہٕ گژھنہٕ باپتھ تھَوان چھِ۔

بیرِ بَل :- سُہ خٲراتھ یُس زٔمیندار دانہِ پٔنٛس چھِ کران۔

بےزار :- [<ف: بےزار] ناخوش۔ ناراض۔

بےزار گژھُن :- ناخوش گژھُن۔ ناراض گژھُن۔

بےشکھ :- [<ف: بے + ع: شک]۔ شکہٕ ورٲے۔ ضروٗر۔ یقین۔

بےٕقل :- [<ف: بے + ع: عقل]۔ عقلہِ روٗس۔ بیوٕقوٗف۔ نادان۔ مُرکھ۔ مُٹھ۔

بیقلٲز :- بیقلی مُرکھُت۔

بیقلی :- نادٲنی۔ مُرکھُت۔

بیگ ۱ :- [ن۔ موٗل: بیگ > ف: بیگ > ژنْد: بگھ = س: بھگہ]۔ سَردار۔ مٲلِک۔ موغلَن ہُنْد اَکھ لقب۔

بیگ ۲ :- [ن۔ موٗل: بیگ > انگ: بیگ (bag)] (اَتھس کیتھ) چیز یکہٕ وٕٹہٕ پکناونک لوٗکٹ ٹھیلہٕ۔ بٔس۔

بیگانہٕ :-[<ف: بیگانہ]۔پرُد۔ووپر۔غاٗر۔

بیگاٗری ا:-[م۔موٗل: بیگار <ف: بیگار]۔سو موٗزوٗری یوسہٕ جبرن کرناونہٕ ییہِ۔زبردستی کٔنۍ مُفتس پٮ۪ٹھ کاٗم (ہیٚنۍ) بیگارِ رٹُن۔بیگارِ خاطرِ کاںٛہہ مجبوٗر کرُن۔زورٕ پٮ۪ٹھ مُفتیچ کاٗم ہیٚنۍ۔

بیگارِ لگُن :-ترٛٮ۪ٹھ کامہِ لگُن۔ییمہٕ أندرٕ نہٕ کہٕنۍ نیرِ۔پنٕنہٕ مرضی خلاف زورٕ کاںٛسہِ ہنٛز کاٗم کرٕنۍ پیٚنۍ۔

بیگارِ موٗہنٛیو :-سُہ یُس بیگارِ لاگنہٕ ییہِ۔یُس جبرن کُنہِ کامہِ لاگنہٕ ییہِ۔

بیگاٗری نکھِ واٮ۪نۍ :-یوسہٕ کاٗم نہٕ خوش ییہِ سو جَل جَل موکلاوِتھ ترٛاوٕنۍ۔

بیگاٗری ۲:-[<ف: بیگاری]۔بیگارِ موٗہنٛیو۔بیگاٗری کرَن وول۔

بیل ا:-[ن۔موٗل: بیل <ف: بیل]ہٕلی چہ۔میٚژ تُلنٕہٕ نِک اَکھ آلہٕ۔

بیل ۲:-[م۔موٗل: بیل <ہ: بیل <س: ویلہِ]بوٗٹہٕ۔گُلکاٗری۔پوشہِ کاٗم (کاغذس یا کپرس پٮ۪ٹھ)۔

بیل حلکاٗری :-پوشہِ کاٗم بیترٕ کٔرِتھ کنارِ ہُند یا حاشیُک اَکھ قسم۔

بیل ۳:-تنگ۔ترٛز۔

بیلہِ کھسُن :-تگہِ منٛز یُن۔ترٛز آسُن۔

بیلہِ لگُن :-تگہِ منٛز پھسُن۔بگارِ لگُن۔

بیلہِ وَسُن :-اَکھاٮ۪ کَس پٮ۪ٹھ تھوٚوُن۔پنٕنہٕ جلیہِ اُنُن۔

بیلنہٕ :-[ن۔موٗل: بیلن <س: ویلنہ]۔ہٮ۪چہ ہُند لوٗکٹ ژھوٹہٕ ہیٚو ییمہٕ سٕتی چکلس پٮ۪ٹھ تھوٚمِتۍ اَٹۍ پیرواہراوان تہٕ ژوٗٹ بناوان چھِ۔

بےٚ مِثل :-یتھ نہٕ جوٚرٕ نیرِ۔یتھ نہٕ مُقابلہٕ آسہِ۔بے نظیر۔

بے مثال :-یتھ نہٕ کاںٛہہ جواب آسہِ۔لاجواب۔جان رُت تہٕ زبَر۔

بیمہٕ :-[ن۔موٗل: بیمہٕ <س: بھامہ]۔بیٚنہِ ہُند روٗن۔بیمہِ ڈار بیمہٕ (ہزلہٕ سان لڑایہٕ تہٕ ٹاچھرس بیترٕ منٛز وَننہٕ یوان)۔

بےنظیر :-[<ف: بے+نظیر]۔یتھ نہٕ جوٚرٕ آسہِ۔بے مثال۔

بینچ :-[ن۔موٗل: بینچ <اَنگ: بینچ (Bench)]۔زیٛوٗٹھ تہٕ تھوٚد پایہٕ کٔرِتھ تختہٕ یتھ پٮ۪ٹھ بہان چھِ۔

بےواسط :-[<ف: بے+ع: واسطة)ہٕلی۔بلا وَجہ۔کُنہٕ تولقہٕ وراٮ۪۔

بیوقوٗف :-نادان۔مُرکھ۔مُڈ۔

بیوقوٗفی :-بیقلاٗزی۔نادانی۔مُڈگی۔مُرکھُت۔

بیہتر :-[<ف: بہتر]۔ا۔ٹھیکھ۔رُت۔جان۔اَدِ کیا۔کتھِ باتھِ منٛز آنکار کرنُک اَکھ لفظ۔
۲۔کُنہِ چیزٕ یا کتھِ کھوتہٕ جان۔م: بیہتر گوزِاز گوٚژھنہٕ گرٛژھُن۔

بہ

ببب: -[م۔ موٗل: ببب]۔ پھہرنَس تہٕ پھٔرِس منٛز باگ خاًلی جاے۔ پکوٗن تہٕ یڈمنٛز باچ خاًلی جاے۔

بیٚبہٕ ژٕوٗٹ: -روٗزِیچ سَتھ۔ پنٛنہِ کامہِ منٛز مشہوٗری سَبہٕ کاًم میلان۔ روزٕنی تہٕ اوزقہٕ بیترِ چلان روزُن۔ آمدٔنی ہُنٛد ناموٗلوٗم زٕری یہِ۔

بیٚبہِ نار: -بیٚبہِ منٛز کانٛگر۔ وُشنیر آسُن۔ نارِ پھاہ۔ (ورگہِ) یہِ گوٗژھ تہٕ آسُن۔

بیٚبہِ نارلٔلہِ وُن: -تیُتھ دوٗکھ أندری ژالُن۔ یُس نہٕ وٕنِتھ ہیٚکہِ زِ۔ میوٚنٛد لٔلہِ وُن۔

بیٚبہِ ہیوٚلُن: -(لوٗکٹ شُر وُشنیرِ خاطرِ یا ژھوپہِ بیترِ کرناوٕنہٕ موٗکھہِ) بیٚبس منٛز رَٹُن۔

بببہٕ گار: -بیٚبہِ اَژنٕک سخ شیر آسُن۔ کھوٗژنہٕ کنہِ بہٕن اَژُن۔

بچوٗر، بچوٗر: -[ن۔ موٗل: بچار > ف: بے چارہ]۔ یُس نہٕ کانٛہہ نکھہِ ڈٕکھہِ آسہِ۔ یُس بےٚ وٗسیلہٕ آسہِ۔

بحال: -وُچھوٗ "بے حال"۔

بسوٗر: -[> ف: بے+س: سور]۔ بےٚ حبس۔ یُس نہٕ حبسہٕ آسہِ۔ یُس نہٕ کُنیٚک سور آسہِ۔ یُس نہٕ پنٛچ خبرٕ سے آسہِ۔

بشوٗر: -وُچھوٗ "بےٚ شوٗر"

بشوٗری: -بے بوش آسُن۔ وٕقوٗف نہٕ آسُن۔ چاربر۔ بُلہٕ پھہرٕاَتی گی۔

بگا: -[> ف: بے+گاہ]۔ بےٚ موقہٕ۔ یِیمہِ وزِ شوٗ بہے تمہِ وزِ نہٕ۔ بیٚلہِ نہٕ پزٕ تیٚلہِ۔

بگاوٕقت: -غاًر موقہٕ۔ ژیری بٔ گژھ۔ دوہ ڈٔلِتھ۔

بگر: -[ن۔ موٗل: بگر > س: وِکار]۔ یتھ یایِس آواز بگریمٕژ آسہِ۔ یتھ رُم آسنہٕ کنہِ آواز جان نیرٕ نہٕ۔

بگرن: -[م۔ موٗل: بگرن]۔ یگراوُن۔ کرٕٹھ۔ بگراوُن۔ ژٕکی دِوُن لایق بناوُن۔ کرٕٹھٕ تُلنہِ۔ (ورگہِ) کانٛہہ ٹیٚٹھ راوُن۔

بگرُن: -یگراوُن یُن۔ کرٕٹھ ووٕتھنہِ۔

بگرُن تُلُن: -تژھ کرٕٹھٕ تُلنہِ یُتھ ہُٹس تہٕ نَستہٕ دٕوووتھہِ۔

بگرُن ووتھُن: -ژٕکی لگنہِ۔ کرٕٹھ تنہِ۔

بگربر: -۱۔ ژٕکی دِوُن آسُن۔ ۲۔ أندرِکی أندری پھہان آسُن۔

بگوٗرتیُتھ: -تیُتھ کھبن یِیمہِ ستہٕ ژٕکی لگُن۔

ببل: -[ن۔ موٗل: ببل > س: بلوٗہ]۔ اکہِ جنٛگلی کلیٚک ناوٕ ییٚچ پٕتر پوٗزایہِ لگان چھےٚ۔

ببل پٕتر: -[م۔ موٗل: ببل پٕتر > س: بلوٗہ+ پتر]۔ ببل، گُلکیٚ وٕتھر یِیمن جان مُشکھ آسان چھُ (یِم چھِ پوٗزایہِ لگان)۔

بِمار: -[> ف: بیمار]۔ بیرام۔ روٗگی۔ یُس نہٕ زُواوزٕ آسہِ۔

بِمارِ بُڈ: -یُژ کال تام روزٕونی بِماٗری۔ سو بِماٗری یوٗسہٕ نہٕ سبٹھا ہس کاٗلس ژھیٚپہٕ تُلہِ۔

بِمارِ دزاو: -یِیمہِ بِماٗری آسہِ کڈٕمٕژ۔ یُس بلیمتِس

کِہے کال آسہِ گوٗمُت ۔

بِمارِلد: ۔یُس یِڑ کالک بِمار آسہِ ۔ یَس وارِیاہ کال بِمار آسی ہِتِس گوٗمُت آسہِ ۔ یُس روٗگن ژوٗپمُت آسہِ ۔

بِمارِ وُتھ: ۔یُس حال حالے بِلکِیوٗمُت آسہِ ۔ بِمارِ دڑاو ۔

بِمارِ وٕتھن: ۔یِڑ کالی بِلُن ۔ زیٚچھ بِمار پٮ۪تہٕ سَنداڑن ۔

بِمارِ ہوٚت: ۔یُس بیرٲمی ژوٗپمُت آسہِ ۔ یَس دٲدی کانٛجہِ آسَن کِجہِ مَژ ۔

بِمار دٲری: ۔بیر اَمٕس واتُن ۔ بِمارٕ سُنٛد خیال تھوٗن ۔ بیرامہٕ سٕنٛز خدمتھ کرٕنی ۔

بِمٲری: ۔بیرٲمی ۔ بِمار آسُن ۔ روٗگ ۔ زوٗک مَنٛزر ۔

بِمٲری پیٚنٛی: ۔بیرام گڈھن ۔ دود کرُن ۔ روٗگ لارُن ۔ مرض کرُن ۔ (یہِ چھُ اَکھ وٕ ہو)

بِبن: ۔[ن ۔ موٗل: بِبن < س: بِھتہٕ] ۔ ہِشَر نہٕ آسُن ۔ بِپد ۔ دُیی آسٕنی ۔ پانٛنیار نہٕ آسُن ۔

بِبنہٕ بِبن: ۔دُیی ۔ بیٚنبر ۔

بِبن زانُن: ۔وو پرٲز زانٛنی ۔ پانٛنیار نہٕ زانُن ۔ فرق بوزٕنی ۔

بِنِتھ نوش: ۔[م ۔ موٗل: بِنِتھ نوش < ک: بِنِتھر + نوش < س: بھگنی + پُتر سُنتا] ۔ بِنِتھر سٕنٛز کولے ۔

بِنٛگ: ۔[< ف: بے ننگ] ۔ بے شَرم ۔ بے حَیا ۔

بِئُن: ۔[ن ۔ موٗل: بِبن < س: بِھنتہٕ + ک: اُن] ۔ اَلگ گڑھن ۔ بیٚون روزُن ۔ چھلہٕ چھلہٕ گڑھن ۔

بِنتھر: ۔[ن ۔ موٗل: بِنتھر < س: بھگنی + پُترہ] ۔ بیٚنہٕ ہُنٛد نیچو ۔

بِہنٛد، ہِنٛد، ہِنٛدوٗ: ۔[ن ۔ موٗل: بِہنٛد < س: بِنٛد] ۔ ا۔ پھوٗر ۔ نوقطہ ۔ ٹیٚچ ۔ ۲۔ شارداتہٕ ناگری اَچھرَن "نوٗنِ غُنہ" چہٕ آوازِ ہٕنٛز جایہٕ نوقطہٕ چہٕ شکلہٕ اَچھر ۔

نادبِہنٛد: ۔[< س: نادہ + بِنٛد] یُوٗگُک اَکھ لفظ ۔

بِہنٛز، بینٛز: ۔[م ۔ موٗل: بِہنٛز < س: بھگنی + جا] بیٚنہٕ ہٕنٛز کوٗر ۔

بِہنٛزِ پوٗن: ۔بینٛزَن ہُنٛد ہیوٗ ہ وَرتاو ۔ بینٛزِ توٗن ۔

بینٛزِ زامتٕر: ۔بینٛزِ ہُنٛد روٗن ۔ بیٚنہٕ ہٕنٛز کوٗرِ ہُنٛد خانہٕ دار ۔

بِوٲری: ۔[م ۔ موٗل: بِوٲری < ف: بے + س: وارہ] ۔ بے یِزتی ۔ اَڈزاڈ ۔

بِوقوٗف: ۔وُچھو "بے وقوٗف" ۔

بےٚ

بِیاز: ۔[ن ۔ موٗل: بِیاز < س: وِیاجہَ] ۔ سوٗد

بِیاژر: ۔سوٗدُر ۔ شوٗدَس پیٹھ ووزُم دِنہٕ وول ۔

بِیاکھ: ۔[< ک: بیٚیہٕ + اکھ < س: دوٗیہٕ + ایکہَ] دوٗیم ۔ بیٚیہٕ اکھ ۔ بَدل ۔

بِیاکھتڑاکھ: ۔بیٚیہٕ کانٛہہ ۔ وو پرڑھ پَر ۔

بِچ: ۔[ن ۔ موٗل: بِچ < س: دریٚشچِہ] ۔ اَکھ کیوٚم یُس ٹوپہٕ خالے کانٛہہ بچان چھُ (یہِ چھُ خطرناکھ کیوٚم مانٛنہٕ یوان) (ورگہٕ) سہٕ اِنسان یُس نہٕ ٹوپھ دِنٕس پٔژ ۔

بِچ ٹوپھ: ۔بِچ سُنٛد ژوٚپ (ورگہٕ) بے خبر پاٹھی

سَخ زَکھواتیناوُن۔

بیٚج زأژ:- یُس بیٚج سٕنٛز ہش خصلتھ آسہِ۔ بد خاہ۔ یڈ سٕتۍ ژۆپ ہہنہٕ وول۔ یُس ٹوپھ دِنس پزاران آسہِ۔

بیُڑ:- [ن۔ مؤل: بیُڑ > س: بھیتہَ]۔ مُذکہٕ۔ نیک۔ م: بڑش۔

بڑشر:- مُذکہٕ گی۔ ہیوٚت آسُن۔ لہڑر۔

بیُل:- [ن۔ مؤل: بیُل > پژاکرِت: بلالہ > س: بِڈالہَ]۔ بیچہِ اُچھ گرتھ۔ وُچھو "بلہٕ" تہٕ۔

بیۆٹھ:- [ن۔ مؤل: بیٹھ > س: وِشٹہَ]۔ ۱۔ یُس بہتھ آسہِ۔ ۲۔ بون پیۆمُت۔ ژکہِ بیۆٹھمُت (پَش، تالو بیترِ)۔ ۳۔ تہٕ نشین گومُت۔ ژِکس تَل بیۆٹھمُت۔ ۴۔ بےٚ کار۔ یُس کانہہ کأم کوٚٹ آسہِ نہٕ۔ ۵۔ لاگہٕ نےٚ زمین۔

بیۆٹھ گژھن:- (فصل بیترِ نہ وونہٕ کنۍ زمین) بہتھ روزُن۔

بیۆن:- [مؤل: بہن > س: بھِتہٕ]۔ اَلگ۔ علاحِدٕ۔ بدٕون۔

بیٚنۍ پاٹھۍ، بیٚنۍ پاٹھن:- الگ پاٹھۍ۔ الگ روٗزِتھ۔ بیۆن روٗزِتھ۔ سِر پاٹھۍ۔ لوٚب پاٹھۍ۔

بیۆن بیۆن:- ۱۔ اَلگ اَلگ۔ علاحِد علاحِدٕ۔ اکہِ اکہِ۔ م: بیۆن بیۆن وونھکھ۔ سأری نےٚ۔ ۲۔ تانہٕ تانہٕ۔

بیۆن بیۆن کڈُن:- اَلگ اَلگ کرُن۔ تانہٕ تانہٕ کرُن۔ پھٹیتۍ کرُنۍ۔ پژناوُن۔

بیۆن بیۆن کرُن:- اَلگ اَلگ کرُن۔ اَکھ چیز

دوٗیمہِ چیزٕ نِشہِ علاحِدٕ کڈُن۔ وبژھناوُن۔ پژناوُن۔

بیۆن بیۆن گژھن:- اَلگ اَلگ گژھن۔ رٕنُن۔ ژھینُن۔ دوتہٕ دوتہٕ گژھن۔

بیۆن ژھنُن:- اَلگ کڈُن۔ بیۆن کڈُن۔ یکہِ وَٹہٕ نہٕ روزُن۔ پانس سٕتۍ نہٕ تھوُن۔

بیۆن لیٚج:- اَلگ پاٹھۍ رَنُن پیۆن۔

بیۆت:- [ن۔ مؤل: بت > س: بھیتہَ]۔ مُذکہٕ۔ پیٚنٛژ کلہٕ۔

بیۆت:- [> س: وِتہٕ۔ م: اوٗریا: بت]۔ پأنسہٕ ٹوٗنک۔ ویٚژ پوژ۔

بیۆر:- [ن۔ مؤل: بیٲر > س: بڈالہَ یا برالہَ] وُچھو "برور"

بیۆل:- [ن۔ مؤل: بیٲل > س: بیچہ یا دپہ یہ] تہٕ یمہِ نِشہِ گُلہ کُٹہٕ تہٕ زُوذأ ژوہ پدان چھِ یا زبوان چھِ۔

بیٲلہِ اَنُن:- وونہٕ باپتھ بیۆل ترس تراوُن۔

بیٲلہِ آسُن:- سو زمین یتھ ترٕ دژامُت بیۆل وۆومُت آسہِ۔

بیٲلہِ اَندرُک:- اَصلُک۔ مؤلہِ تلُک۔ ژکہِ تلُک۔ م: بیٲلہِ اَندرِم کتھ۔

بیٲلہِ ہیٚن:- بیٲلس ترنیرُن۔ بیۆل زبوُن۔

بیٲلہِ بیۆٹھمُت:- سہٕ کھاہ بیترِ یتھ پژتھ اَنٛدٕ وۍ یمَن بیٲلہِن ترآسہِ دژامُت۔ یتھ بیۆل

زامُت آسہِ۔

بیٲلہِ کڑُن:۔(زٕمینس)وأیتھ وۄنِج کأم موکلاوٕنۍ۔

بیٲلہِ نیرُن:۔(زٕمینس)بیٚول وۄنِج کأم موکلاوٕنۍ۔

بیٚول بیترٕ وُتھ موکلاوُن۔

بیٲلہِ وۄتھ:۔بوٚج آسنہٕ کِنۍ بیٚول وۄنس لایق زٕمین۔

بیٲلہِ ییٚن:۔سوزٕمین یتھ ترِدز امُت بیٚول وۄرمت آسہِ۔

بیٲلۍ بَستہٕ:۔ا۔بیٲلۍ ٹھیلہٕ۔بیٲلۍ دٕج۔ ۲۔سُہ دود یتھ منٛز دادچہ جایہِ سری دانہٕ ہی ہیرن۔۳۔سو زٕنۍ یُس کوچھِ لوٗکُٹ شُر آسہِ۔

بیٲلۍ پھوٚل:۔اَکھ بیٲلۍ دانہٕ۔بیٲلیُک اَکھ دانہٕ۔ کٕمیے بیٚول۔بیٲلۍ مویا۔تیٚوتےُ بیٚول پوٗت اُکس پوشس یا گُلِس نیرِ۔

بیٲلۍ توٚمُل:۔وۄنہٕ باپتھ داں بیٲلہِ منٛزٕ ہُریمتس دانس اُتھ تہٕ منٛتھ کوٚڈمُت توٚمُل۔

بیٲلۍ دانہٕ:۔دانہِ یُس دُبارٕ وۄنہٕ خأطرٕ رٕچھِتھ چھُ تھوِنہٕ یِوان۔

بیٲلۍ داند:۔گاوٕلا گنہٕ باپتھ دانٛدٕ۔

بیٲلۍ دٕج:۔سُہ زٕمینہٕ ژکُل ییٚچ تھٕلِ بیٲلہِ باپتھ اَلگ چھےٚ یوان تھوِنہٕ۔

بیٲلۍ ڈوٗر:۔بیٲلۍ دٕج۔سُہ ڈوٗر یتھ منٛز تھٕج باپتھ بیٚول ییہِ وۄن۔

بیٲلۍ گوژ:۔بیٲلۍ ہمبم۔

بیٲلۍ لیٚول:۔سُہ بانہٕ یتھ منٛز وۄنہٕ برونٛہہ بیٚول

وٕزِ ناوُن تہٕ اوان چھِ (ورگہٕ) سُہ کھوٚیا کھوٚڑ یتھ منٛز چیز پیٚوٹھُس پٹھ ژیلِتھ آسن تھوٕتی۔

بیٲلۍ موٚنٛڈ:۔گُلِچ موٚنٛڈیوسہٕ بیٲلہِ بَدل وَوان چھِ۔

م:مٕزار موٚنٛڈ۔کوٚنگہٕ موٚنٛڈ بیترٕ۔

بیٲلۍ وَہکھ:۔ژِتھر یا گرٕیستنٕ ہُنٛد وَہکھ۔ سوٚنتُک گوڑٕنیُک رٕتھ یتھ منٛز زٕمین وانٛہ وۄنہٕ چھےٚ یوان۔

بیٲلۍ واپھ:۔دانہِ وۄنُک رٕتھ۔

بیٲلۍ واپھس کیٚت:۔دانہِ وۄنِکس رٕتس منٛز۔ دانہٕ وۄنہٕ کٕنٛن دوہَن۔

بیٲلۍ وانٛگُن:۔سُہ وانٛگُن یُس بیٲلہِ خأطرٕ چھُ رٕچھنہٕ یوان۔

بھ

بھَرت:۔راجہِ دَشرَتھ سُنٛد اکھ نیٚچو (رام بیَن بوے)۔

بھگوت گیتا:۔وُچھو "بگوتھ گیتا"

بھارت:۔ہِنٛدستانُک سرکأری ناو۔

بھاگوت:۔وُچھو "باگوتھ"

پ۔اُردو، فارسی تہٕ کأشرِ یُک ترٛ ٲیم اَچھر۔

پ

پَبلِشر۔ن/م۔مؤل:پَبلِشَر اَنگ:پَبلِشَر۔(Publisher)
اَخبار، رِسالہٕ یا رِکتاب بیترِ شایع کرَن وول۔

پَبلِک۔ن۔مؤل۔پَبلِک >انگ:پَبلِک (Public)
لۄکھ۔خلقتھ۔عوام۔

پَپر[1]۔ن۔مؤل:پَپر >س:پَرپَٹہ۔
بیسَن اوٹ، مأدٕ تہٕ مَسالہٕ رَلٲوِتھ بناوِمژ اکہٕ قسمٕچ
تٕنٛۍ ژۄٹ۔یہِ چھُ ترٛوُش تلنہٕ یابُزنہٕ یِوان۔
پاپَڑ۔(مرژ) پَپر۔

پَپر[2]۔ن۔مؤل۔ پَپر >س: پَرپَٹہ) پھیکو پیٹھہٕ گَنٛج
جاے۔

پَپرِ تُلنۍ۔لٲےلٲے ژَمہٕ بَستہٕ کھارِنۍ۔تِمبر تُلنہٕ۔لاہہٕ
کھارنہٕ۔سَنٛ ماردِین۔

پَپر دزن۔(ژکھہٕ ستۍ) مازدزُن۔

پَپر زاٗلنۍ۔یہِ نہٕ پزِ یا تیٚچ نہٕ وومیدآسہٕ تی کرنہٕ یاوَننہٕ
ستۍ وٲنٛج زاٗلنۍ۔(وَرگہٕ پٲٹھۍ) سَنٛ پھوٗشراوِنۍ۔

پَپے۔م۔مؤل۔پَپ >پڑاکرِت :پکہہ >س: پکوٗتا۔
پَپن وَق۔یِیلہِ اَناج تہٕ مۄ بیترِ پَپان چھِ۔فصل
تیار گژھنُک کال۔ہرُد۔

پَپر۔م۔مؤل:پَپر >س:پَرپَٹکا، پَرپَٹہ۔ ا۔ژٔم۔
مُسلہٕ۔ دبل۔دلِہر۔۲۔گُنہٕ جیٚنُک پیٹھیم

وارِ یاتاہ۔۳۔اکھ ژرمیٚژ ذاتھ۔

پَپہٕ رارٕے۔م۔مؤل۔پَپہٕ رارٕے >پَرپَر آوازِ پیٹھ+
س:پَہہ] یوٗتُس پَتھ پَرپَر گژھنٛچ آواز۔م،ژٕنٛٹہٕ
پَپہٕ رارٕے۔

پَپُن۔ن۔مؤل:پَپ:پَچ+نم)ا۔پوٚختُن۔پوٚختہٕ
گژھُن۔کوٚچ نہٕ روزُن۔نیٚول نہٕ روزُن۔
کھیوٚن لایق گژھُن (مۄ بیترِ) ۲۔لوٗنُن لایق
گژھُن (اَناج بیترِ) ۳۔پوٚختہٕ گژھُن۔پاکہٕ یُن
(پھلپھُر بیترِ)۔

پَپن پاٹھ۔ٹھیکھ پٲٹھۍ پَپُن۔وارِ پٲٹھۍ پَپُن۔رَے
بیترِ گژھنہٕ روٗستُے پَپُن۔

پَپن پاکھ۔گرٛیشمٕچ سوگرمی یاوُشنیر یٔمہٕ ستۍ فصل پَپہٕ۔

پَپہر۔ن۔مؤل۔پَپر >س :پَچ+ک:یَر] پوٚپ آسنٕچ
حالتھ۔ پوٚپ آسُن۔پوٚختہٕ آسُن۔نیٚول نہٕ
روزُن (فصل اَناج تہٕ مۄ بیترِ) تیار گژھُن۔
لوٗنُس لایق گژھُن۔پھبل، پھلپھُر تہٕ دانہٕ بیترِ)
پاکہٕ یُن، پوٚر پٲٹھۍ کھسُن۔پھٹہٕ نُس یا
پھاٹوٗنس لایق گژھُن۔

پَتنگ۔ن۔مؤل:پَتنگ >س:پَتنگہ۔گانٹہٕ بزٲر۔

پَتنگ باز۔پَتنگ چلاوَن وول۔یُس پَتنگ چلاونس
منٛز ماہِر آسہٕ۔

پَتنگ بٲزی۔گانٹہٕ بزٲر چلاونس منٛز مان مان۔

پَتنگ ترٛاوُن۔پَتنگ چلاوُن۔گانٹہٕ بزٲر ہیوٚر رکھاوِنۍ۔

پَٹو ۔ <س: پٔشچات ۔ا۔ اَخرس پیٹھ ۔ پۆتُس ۔ تہٕ کُرِتھ
۲۔ مُلہٕ تلہٕ ۔ م، اَسی چھِنہٕ ژھانڈان سُہ مُلکس
پٹو اَسی تَن گری۔
پٹو لاگن ۔ وُچھو "پَٹو"۔

پٹاہ ۔ ن/م ۔ مؤل: پَت <پرٛاکرِت: پَپہٕ ۔ <س: پَد ۔
م: گُجر اَتی: پِیُو] پَے ۔ نیب ۔ نشانہٕ ۔
پٹاہ اَنُن ۔ ن/م ۔ (ژٕرِ یاف کَرِتھ) پَے اَنُن ۔
نیب انُن ۔
پٹاہ تھوُن ۔ خبر تھوٗنی ۔ حبس تھوُن۔
پٹاہ کڈُن ۔ (ژھاَنڈِتھ) پَے کڈُن ۔ مولوٗم کرُن۔
نیب کڈُن۔

پٹہٕ ورتا ۔ پٹہٕ وڑتا ۔ سوزٕنی یوسہ پاکباز آسہٕ تہٕ رٕنس پتھ
آسِن پان چھوٗپمت ۔ شیلہٕ مان۔

پٹہٕ[1]: ۔ <س: پشچات ۔ا۔ کینٛہہ کُرِتھ ۔ کینٛہہ سپدِتھ ۔ م:
گوڈٕ دوہہ تہٕ پٹہٕ راتھ ۲۔ اکھ جاے پتھ کُن
ترٛاَوِتھ بییس جایہ ۔ گُنہٕ جایہٕ اۆرِ ہُند ۔ م، اکہٕ
مُحلہٕ پٹہٕ بیاکھ ۳۔ پتٕ کِنہٕ ۔ پتٕ مہٕ پاسہٕ ۔ م، یمس
پٹہٕ پوٗژھہٕ لوو ۴۔ دَرجہٕ کِنہٕ وُستہ ۔ م، زِٹھس
پتہٕ کوٗنس ۵۔ پۆتُس ۔ اَخرس پیٹھ ۔ م، یئت
کَرِتھ کیا دزا و پٹہٕ ۶۔ ژیرِ۔

پٹہٕ بجر :۔ پٹہٕ وٹنگ بجر ۔ واریاہن پیرن ہُند بجر ۔ اِز
بڈٕ دے یوت نہٕ آسُن ۔ کافی بجر ۔ اَنٛدٕ وَنٛدٕ بجر۔

پٹہٕ بوٗڈ :۔ یُس پٹہٕ وَتھ جان، اَمیر، خانداَنی تہٕ پاپَرجا
بیتر آسہٕ ۔ یُس نہٕ اِز بوٗڈ آسہٕ۔

پٹہٕ برٛونٛٹھ :۔ پتٕ کِنہٕ تہٕ برٛونٛٹھ کِنہٕ ۔ تھر طرفہٕ
تہٕ تہٕ بُتھی پاسہٕ تہٕ ۲۔ اَنٛدٕ وَنٛدٕ ساری سے ۔
م، کِتابہٕ پٹہٕ برٛونٛٹھ پھیُر دیُن ۳۔ پٹہٕ وَتھ ۔
سبٹھاہ کالہٕ پیٹھہٕ ۔ یَنہٕ سَروتَنہٕ ۔ دوہَے ۔ م، پٹہٕ
برٛونٛٹھ آوِ گرٛشہان۔

پٹہٕ برٛونٛٹھ وُچھُن :۔ ژھاین تہٕ گرٛاین وُچھُن ۔
سبٹھاہ لول برُن۔

پٹہٕ پٹہٕ :۔ ستی ستی ۔ یوت یوت کانٛہہ گرٛشہٕ توت توت۔

پٹہٕ پٹہٕ لارُن :۔ کانٛسہٕ رَٹنہٕ، دَوُن ۔ پتے دورُن۔
جایہ جایہ کانٛسہٕ رَٹنہٕ گرٛشُن۔

پٹہٕ پٹہٕ نیرُن :۔ا۔ (روخصتھ دِنہٕ وِزِ) ستی نیرُن
۲۔ (براَژ ستی) پکُن ۳۔ (مأتس) ماتَم کران
نیرُن ۴۔ وفأیی کرٕنی (خۆصۆصن مُہمہٕ وِزِ)۔

پٹہٕ پوشاکھ :۔ پھِرِ بور ۔ سُہ پوشاکھ یُس مَہرِ ینہٕ
پھِرِ وِزِ دوان چھِ۔

پٹہٕ دورُن :۔ا۔ لار ژانٛنی ۔ چھگ ژانٛنی ۲۔ ژلہٕ وِنس
رٹنچ کوٗشش کرٕنی۔

پٹہٕ دورناوُن :۔ پتے کانٛہہ دَوِ سوزُن (کانٛسہٕ کینٛہہ ونہٕ
باپتھ یا دِنہٕ باپتھ) ۲۔ کانٛہہ کانٛسہٕ لار ژاناوُن
۳۔ کانٛہہ کانٛسہٕ رَٹنہٕ سوزُن ۔ ہِسناوُن۔

پٹہٕ ڈوٗکھ :۔ کانٛسہٕ ہُند ڈوٗکھ ۔ کانٛسہٕ ہُند مَدتھ۔

پٹہٕ روزُن :۔ کانٛہہ کأم بیتر کرنہٕ باپتھ وُنِن تہٕ وُنِن ۔ کانٛہہ

کٲم أنزراونہٕ باپتھ کٲنسہِ پٲش پٲش یا زِپرزِپر کران روزُن۔ مگر لگُن۔ ءکہنٕہ ءکہنٕہ کرُنی۔

پتہٕ کنہٕ، پتہٕ کننہٕ:۔ تھٔر کنہٕ، غارحاضری منز۔ م، پتہٕ کنہٕ غأیتھ کرُنی ۳۔ پتٕی مِس أندس کُن۔ م، یہٕ لوٗکُس پتہٕ کنہٕ تہٕ وأری آیم نہٕ۔

پَتہٕ لگُن:۔ اَگادِ گرٕھُن۔ تِھھ نہٕ ٹلُنی۔ پتہٕ لار۔ گرِتھ کرٕ أوِتھ مُصیبتھ۔ سوٗرُے گرِتھ پتہٕ کانٛہہ لانٛج۔

پَتہٕ لارُن:۔لارزانٛی۔ کٲنسہِ رٔتنہٕ باپتھ دوٗرُن ۲۔ ژھارُن گارُن۔۳ژھاڑنے گارٕنے وٲتِتھ پیوٗن۔ م، پتہٕ لارنس اَشٕہِ سیٖز سیوٗد وُچھکھ نہٕ زانٛہہ۔ (پرماننٛد)۔

پتہٕ لار بُتھہِ چھٔنب:۔ تِتھس مُصیبتس منز ولنہٕ ینٛن ییتہٕ نہٕ کانٛہہ موکلن پاے آسہِ۔

پتہٕ وِتھ۔ دوہے۔ پتھ کالہِ پیٹھہٕ۔ ہرہمیشہٕ۔

پرپتہٕ[2]:۔[ن۔ موٗل: پَتہٕ > س: پَتر]۔ تاسہٕ پوٗٹ۔

پَنٛچ:۔ م۔ موٗل۔ پَنٛچ۔ پَتُل لفظُک مادٕہ۔ پَتُل > پرٛاکرِت: پتلہ > س: پترلہ ا۔ داں گاسس ووٗنمبتِ وَتھرُن ۲۔ وَتھرِنُک کانٛہہ لوٗکُٹ جۍ۔ م، سترِ بچھپنٛچ وَ گوِی پنٛچ۔۳۔ ورُق۔ م، مُسلہٕ ب۔

پنٛچ گرٕھنی:۔ (بُجرِ کنِی یا بیمارِکنِی) سبٹھا عٔلیل گرٕھُن۔ ژھوکُن۔

پنچن لارُن:۔ کانٛہہ صوٗرتھ نہٕ روزنی۔ سخ مِسکین گرٕھُن۔ سبٹھا عٔلیل گرٕھُن۔

پتُل:۔ن۔ موٗل: پَتُل > پرٛاکرِت: پتلہ۔ > س: پتر لہ ا۔ نرٕ کاننہٕ تہٕ پیرٕ بنووُمت راد۔۲۔ اِکہٕ وٕٹہٕ پیٖر تراونہٕ باپتھ گنٛڈٕمتی کوٗٹ۔ یہٕ چھُ تار بیترِ دِنس تہٕ لگان۔۳۔ کانہٕ اَکھ أکِس ستی مِلوِتھ (بنیمرٕ) گُنی پیٹھ ہش۔ م، پُھی پتُل۔ کلنہٕ پتُل۔ ۴۔ گُنہٕ چیٖزچ ورُق ہش چھل۔ م، ماز پتُل۔ ۵۔ کانٛہہ سُہ موٗٹ چیٖز ییتھ گسہِ ینہٕ ستی پنٛچ آسہِ گامٕژ۔ م، کھرٕ اوِ پتُل۔ ۶۔ وِوِیلسأ لابہٕ ستی لِرِ پیوٗمُت فصل۔

پَتتھ۔[ن۔ موٗل: پتتھ > س: پَتہ] ذٔلیل، گریوٗمُت۔ برٛشٹھ۔

پَترکھ:۔ پترکھ ووٗر۔ ن۔ موٗل۔ پترک ور۔ > س: پترک؟ + وٕٹہ یا پترک + وٕٹہ۔ اکہِ قِسمُک ووٗر یُس ہُمان چھِ۔

پَترس:۔ [ن۔ موٗل: پترس] اکھ کُل ییمیُک موٗل سخ ٹیوٗٹھ چھُ آسان، یُس آمن، بدہضمی تہٕ یِڈ دأدِس دوالگان چھُ۔

پتلہِ ترٛاوُن:۔ فصل لوٗنِتھ وُشہِ ترٛاوُن ۲۔ تباہ کرُن۔

پتلہٕ:۔ > س: پاترٕکہ۔ ا۔ زأوُیل۔ کمزور۔ توٗن ۲۔ پانٛیل توٗن رس بیترِ۔

پتلوٗن:۔ن۔ موٗل: پتلوٗن > انگ: پینٹلوٗن۔ اکہِ قِسمُک فرنگی ییزار۔

پَتھ[1]:۔ن۔ موٗل: پتھ > س: پَتٕہ + اِکہ > پرٛاکرِت: پتھ] ییت زمیٖن ییتھ اکھ ترکھ بیوٗل وونہٕ ییہ۔

زِ کنالہٕ زٕمینہٕ ٹُکرٕ۔

پتھٕ وُتُر:۔<س: پرٛستھ+ پترٛ۔سُہ دستاویز یا کاکد یتھ منٛز زٕ مینٛژ پتھٕ باگٕے آسہٕ ہاوِتھ۔

پَتھ ۲:۔م۔مؤل: پُتھ <س: پتھ <پتھِن] وَتھ۔ یپأرِ کُن یتھ گژھتھ ہیٚکِو زٕ۔م۔اَمر پتھٕ۔ (للہٕ واکھ)۔

پَتھ ۳:۔<پٔشچات۔۱۔کُنہِ یا کأنٛسہِ تام نہٕ ووتمت۔کُنہِ یا کأنٛسہِ ستی یا بڑٕ ونٛہہ نہٕ آسہٕ وُن۔وَتہٕ ڈوکیوٗمت۔ بڑٕونٛہہ لفظُک پھیُر۔۲۔پتٔ کنٛی دؤر۔م، پَتھ روزلتھ لایے۔۳۔پوٚتُس۔أخرس پیٹھ۔تیلہٕ، م، پَتھ کنٛیا دژاواتہٕ۔پتھ کیاسُہ ونان۔۴۔باپتھ، پُژھی۔خاطرٕ۔م، تمی دیُت تس پتھ زوٗ۔ ۵۔اَنٛدرُکُن۔سبٹھا اَنٛدکُن۔م، دؤرِ پتھ وَنن۔ ۶۔کُنہِ کامہِ منٛز ڈوکیوٗمت۔م، سُہ چھُ پرٛنٛس منٛز سبٹھاہ پَتھ۔۷۔بون بون (گژھُن)۔حالتھ خراب گژھنٛی۔م، بیمار چھُ وارٕ وارٕ پتھ گژھان۔ ۸۔باقے۔بقایا۔م، پتھ کیاموژ یوٗ۔

پَتھ بڑٕ وٕنٛتھ:۔۱۔اَتھٕ طرفہٕ تہٕ بتھہِ کہِ طرفہٕ۔پتٔ کنٛی تہٕ بروٚنٛھِ کنٛی۔م، پتھ بڑٕ وٕنٛتھ دِنظر کانٛہہ ماچھُ۔ ۲۔اوٚرِ ہُنٛد تہٕ یوٗرِ ہُنٛد۔م، گاڈِ گر پتھ بڑٕ وٕنٛتھ۔ ۳۔پرٛ بتھہ اَنٛدٕ۔ژوِپأرِ۔۴۔نکھہٕ ڈکھہٕ۔م، تس روٗد نہٕ پَتھ بڑٕ وٕنٛتھ کانٛہہ۔۵۔ٹھیکھ وَقتہٕ ڈٕلتھ۔م، یہ گرچھے پَتھ بڑٕ وٕنٛتھ گژھان۔

پتھ بڑٕ وٕنٛتھ نہٕ وُچھُن:۔بےٚ وایہٕ یا لاپرواہٕ ٹھٕ پکُن یا کانٛہہ کأم کرٕنٛی۔انجام سورُ نہٕ روٗستُے کانٛہہ قدم تُلُن۔

پتھ بڑٕ وٕنٛتھ وُچھُن:۔دؤر اَندیشی بوزٕنٛی۔غرٕ ہی راز سی سَرٕنٛی۔رِتی دوہ کرٕتی دوہ سَرٕنٛی۔

پَتھ پتھ تھَوُن:۔نوٚن نہٕ کڈُن۔ہاوُن نہٕ۔پانہٕ سے نِش تھَوُن۔۲۔بچأوِتھ تھَوُن۔یُتھ بڑٕونٛہہ کُن اَکار بکار پیہٕ۔تُلِتھ تھَوُن۔۳۔اَنوأرِ نہٕ دِنٛی۔ بڑٕونٛہہ نہٕ بڈٕ نہٕ دیُن۔

پَتھ پِہن:۔۱۔رَژھ کھنڈ کرتھ۔رَژِ کھنٛڈی۔کینٛہہ وَق گژھتھ۔م، وُنہِ چھُم نہٕ تیار پتھ پہن آکھ+ ہنا پتھ کُن۔رَژھا پتٔ مِس پاسس کُن۔رَژھا بون کُن۔م، پتھ پہن نیر۔

پَتھ پھیرُن:۔۱۔پتھ نیرُن۔واپس گژھُن۔ ۲۔پتٔ مِس طرفس کُن وُچھُن۔بتھ پتھ کُن کرُن۔۳۔پوٚت ہیوٚن۔لفظس پیٹھ نہٕ روزُن۔ مٹہٕ ہیرٕ منٛز کأم بیترٕ اڈٕ وَتہٕ ترٛاوٕنی۔

پتھ ترٛاوُن:۔۱۔(کأنٛسہِ) برونٛہہ نیرُن ۲۔ترٛأوِتھ ژھنُن۔مشی راوُن۔(کُنہِ) گوش دیُن۔ ۳۔(مرنہٕ کنٛی) جاداد بیترٕ وأرِشن ترٛاوُن۔

پَتھ تھَوُن (تھاوُن):۔۱۔کینٛہہ بچأوِتھ تھَوُن۔یُتھ بڑٕونٛہہ کُن لگہٕ۔موجوٗد تھَوُن۔۲۔(ہتھ ژلنہٕ باپتھ) کھُٹِتھ تھَوُن، ژوٗرِ تھَوُن۔۳۔بڑٕونٛہہ نہٕ

بڑٕنہٕ دیُن۔ پانس سۭتۍ نہٕ آن مان دِنۍ۔

پَتھ رَٹُن:۔ رُکاوُن۔ یِہ کانٛسہِ کینٛہہ کرُن آسہِ تس نٕہ تہِ کرنہٕ دیُن۔ باز تھَوُن۔ مِ، مےٚ پھوٚیہِ پتھ رٹُن نتہٕ آسِہَن سہ دۆ گمُت۔

پَتھ روزُن:۔ ۱۔ بڑۆنہہ نہٕ یُن۔ بڑۆنہہ نہٕ پکُن۔ ۲۔ پڑارُن۔ ٹھٔہرُن۔ ۳۔ ساری نے پتہٕ آسُن (جوٚنوٚنَس بیترٕ منٛز) ۴۔ کُنہِ کامہِ نِشہِ پوٚت اَژُن ۵۔ موٚژُن باقٕے روزُن۔

پَتھ ژٔلُن:۔ ۱۔ واپس ٹٔکھ کڈٕنۍ۔ (کانٛہہ ڈیشتھ لٔٹ ییٚنٛز ۲۔ زِبو پھِرٕنۍ۔

پَتھ کڈُن:۔ ۱۔ پَتھ کُن غٕیُن۔ بڑۆنہہ کُن نہٕ یِنہٕ دیُن۔ کُنہِ کلمہِ کارٕ نِشہِ کانٛہہ رُکاوُن یا لۆب ہوٚناوُن۔

پَتھ کرُن:۔ ۱۔ کانٛسہِ بڑۆنہہ نیرُن۔ (کانٛہہ) پانس پتھ تراوُن ۔۲۔ کم ہمتھ کرُن۔ ہارناوُن۔

پَتھ کالہ (کٲلۍ):۔ پتٕ مہِ زمانہٕ۔ سبٹھا بروٚنہہ۔ پڑانہٕ سَمیہِ۔

پَتھ کُن:۔ ۱۔ پتٕ مِس طرفس۔ تھٔر کُنہِ۔ مِ، ژٕ ۆ چھ پتھ کُن ۲۔ پتہٕ۔ پوٚتُس ۔ باقٕے۔ مِ، پَتھ کُن روٚدی نوٚس ۳۔ پتھ کالہِ۔ پتٕ مہِ زمانہٕ۔ مِ، پتھ کُن اَسۍ وَنان زِ تھٕہن ہنزٕ اَہی گرٕشہِ ییٚنٛز۔

پَتھ کھور بڑٕونہہ کھور:۔ ہیوٚر بون۔ سَر از پری۔

پَتھ کھور گرٕٹھُن:۔ ۱۔ قدم پتھ کُنےٚ گرٕٹھنۍ۔ ۲۔ واو پیوٚن۔ نادٲری تہٕ غور بتھ

پَتھ گرٕٹھُن:۔ ۱۔ باقین سۭتۍ نہٕ برابر پٔکتھ ہیکُن۔ ۲۔ کُنہِ کامہِ کارس بون بون گرٕٹھُن۔ ۳۔ بیمار سُند اَبتر گرٕٹھُن۔

پَتھ لگُن:۔ ۱۔ سۭتۍ والین برابر نہٕ پٔکتھ ہیکُن (سفرس بیترٕ منٛز) ۲۔ بڑۆنہہ پکٕہ نٕس نہٕ اَتھ وَتھ تٕنۍ۔ ڈوٚکُن۔

پَتھ ہیوٚن:۔ ۱۔ پَتھ نیرُن۔ لۆب ہیوٚن۔ کُنہِ کامہِ کارٕ نِشہِ دٔور روٗزُن ۔۲۔ ہٕمُن۔ تیزی کم گرٕژھنۍ۔ مِ، دأدی ہیوٚت پتھ۔

پَتھٕر:۔ <س: پرٛس تره] بون کُن فرشس پیٹھ۔ زٔمینس پیٹھ۔

پَتھٕر بِہُن:۔ ۱۔ پُتھرِس پیٹھ بِہُن۔ ووٚدِنۍ نہٕ روزُن۔

پَتھٕر پاوُن:۔ کانٛسہِ دَب کڈُن۔ فرشس یا زٔمینس سۭتۍ مِلناوُن۔

پَتھٕر پیوٚن:۔ وَسۍ پیوٚن۔ کینٛہہ ہیرِ پیٹھہِ بون وٕستھ یُن۔

پَتھٕر وَسُن:۔ یتھ پیٹھ کھٔستھ آسۍ زِ تمہِ پیٹھہِ بون وَسُن۔

پَتھٕر پاوُن:۔ پھٕش پھِرُن۔ صوٗرتھ نہٕ تھوٚنۍ۔ کُنہِ لایق نہٕ تھَوُن۔

پَتھٕر پیوٚن:۔ کانٛہہ صوٗرتھ نہٕ روزٕنۍ۔ پھٕش پھیرُن۔ میٚژِ سۭتۍ مِیلُن۔

پٔتھٕر:۔ م۔ موٗل۔ پٔتھر <ویدک پرسترٕ۔ ۱۔ کوٗہی علاقس منٛز آدٕآنٛزٕ جاے یا سوٗرٕ زمین (بیٚنہِ چار وأ ے

تہٕ چھہٕ رَچھنہٕ یِوان) م، گوگجہ پَتھر۔ اَلہٕ
پتھر۔ کولہٕ پتھر۔۲۔ پتھرِس پٹھ چھکراو۔ م،
ڈاسہٕ پتھر۔ ڈوٹھہٕ پتھر۔

پَتھُر=پتھر :- وَتھرنہٕ روٗس جاے۔ وُچھو "پتھر" تہٕ۔

پتھری کرٕنۍ :- ۱۔ چیزن چھلہٕ چھانگر کرٕنۍ۔ چیز بیترِ
اورٕ یور چھکرِتھ ژٕھنٛنۍ ۔۲۔ وَتھوار کرُن۔ میزٕ ستۍ
مِلناوُن ۔۳۔ (چوب دی دی) ووتھٕ نچ صوٗرتھ
نہٕ تھاوٕنۍ۔

پتھری گژھنۍ :- ۱۔ چھکراونہٕ یُن۔ چھلہٕ چھانگر
گژھنۍ ۔۲۔ وَتھوار گژھُن ۔۳۔ (چوب کھبتھ)
ووتھٕ نچ صوٗرتھ نہٕ روزٕنۍ۔

پَتھیرٕ :- سیر ترٛاوَن وول۔

پٹَن :- ن۔ مؤل۔ پٹَن < س: پتّنہٕ۔ < تامِل: پٹّنم]
سرینگرٕ پیٹھہٕ ژٕراہ میل دوٗر کمرازس منزٕ اکھ موشوٗر
سَرٕے یوسہٕ شنکر ورمن سٕندِ وَقتہٕ راز دأنۍ اُس۔

پٹاخ (پٹاکھ) = پٹاخہٕ [ن۔ مؤل۔ پٹاخ۔ < س: پٹکہٕ۔
مُ، ہ: پٹاکھا] ٹاس۔ آتش بازٕ ہُند ٹاس۔ ٹاس
نیرنچ آواز۔

پٹاس (پوٹاس) :- ۱۔ [ن۔ مؤل۔ پٹاس < آوازِ پیٹھ
یا < س: پٹہٕ + ک: ٹاس] سو آواز یوسہٕ رَب
لاینہٕ یا رَبہٕ ٹھاپھٕ دِنہٕ ستۍ نیرِ۔ م، (ٹاس) پوٹاس۔

پٹاکھ :- < س: پٹِشہٕ۔ اکہٕ قسمُچ دُدارل تلوار۔

پٹاسی (پوٹاسی) :- م۔ مؤل: پٹاسی < س: پتّشہ۔ م، مٹھئی

لفظ پاٹھ۔ کھلہٕ پٹہٕ ژورژ۔

پٹأکی (پوٹأکی) ۔ م۔ مؤل۔ پٹاک < س: پرٹکا۔ دوٗج،
مشکہٕ پٹ۔

پٹہٕ :- ن۔ مؤل: پٹ < س: پٹّہ۔ ۱۔ ترامُو یا بیٚیہ کُنہ وَسمتُک
پوٗٹ یتھ شأہی فورمان کھٔنتھ آسہٕ (یُژپأٹھی کأنٛسہٕ
جأگیر یا لقب بیترِ دِنہٕ باپتھ)۔ سُہ دستاویز یمہٕ
کِنۍ کأنٛسہٕ کانٛہہ حق دِنہٕ ییہ۔۲۔ کھجر۔۳۔ مشینہٕ
ہُند رَنٛدک۔۴۔ مَس لوٚنگ یا زُلف ۔۵۔ پیٹھ۔
بیچ جاے۔ م، سوے شِلا چھےٚ پٹس تہٕ پیٹھس
(لل دید)۔

پٹہٕ دار :- یتھ اُچھیُن لایق پٹہٕ آسہٕ۔ کھلہٕ پٹہٕ ہٕک۔
کھلہٕ پٹُک ۔۲۔ یَس سرکارکہٕ طرفہٕ یا کأنٛسہٕ مجاز
شخصہٕ سٕندِ طرفہٕ پٹہٕ آسہٕ۔ اِجارٕ دار۔ جأگیر دار۔

پٹہٕ دأری :- اِجارٕ دأری۔

پٹہٕ رأنۍ :- زِٹھ پادشاہ باے۔ سو رأنۍ یَس پٹہٕ یا
تاج دِنُک حق آسہٕ۔

پٹہٕ ہوٗل :- یتھ نہٕ ہوٗے کھجر آسہٕ۔ یمیُک پناہ
وُریبہٕ آسہٕ۔

پٹہٕ ڈٕہ :- مٕج۔ ترٛلہٕ پھٹراونہٕ باپتھ اَلبانہٕ چالہٕ اکھ آلہٕ یتھ
کورہچہٕ بدل موٚنڈ چھُ لاگتھ آسان۔

پٹر :- م۔ مؤل: پٹر < س: پٹّہ یا پتر + (ژھوٹر کرنٛک
اُچھر)۔۱۔ لوکٹ چوٗکی ۔۲۔ کولہٕ بیترِ تارٕ دِنچ
پٹ ۔۳۔ سڑکہٕ ڈٕچھنۍ کھووٕرۍ پتھری پکن

والِبن ہِنٛدِ باپتھ اَنٛدرٕ وَتھ ۔ ۴۔ تمہٕ زٕچھہٕ
شُستٕرکانٛجہٕ یموٗ پیٹھٕ ریل پکان چھےٚ۔

پٹور (پوٹور):۔[موٗل۔ پٹور < س: پُٹہ۔م، ناسکا پُٹہ =
نکہٕ وور]۔۱۔ بکوٗسی۔ گتھہٕ گُتالی۔ یُس پرٕ پر
گرِتھ لۆکن تھکِہٕ۔۲۔ یَس نستہٕ ستی کتھ گژھہٕ۔
یُس نستہٕ کِنی کتھ کرِ۔ کھوٗنٛکھ۔م، کھنکہٕ پٹور۔

پٹسن:۔ن۔موٗل: پٹسن < س: پٹّہ+شنہ۔ اکہٕ قسمُک
بنگہٕ کُل۔ سو بنگہٕ یتھ ٹاٹھ بیترٕ بنان چھہٕ۔

پٹھ:۔ن۔موٗل: پَٹ < س: پٹّہ یا پٹہ۔۱۔ تیٛوت کپُر
یۆت اکہِ پھرِ (ووٕری) وانہٕ پیٹھٕ ٹلنہٕ ییہٕ۔
کپَر دورٕ۔ زٕ پٹھ کپر ربل۔مِ، شرٛانہٕ پٹھ۔
رام رام پٹھ۔۲۔ لکوٹہٕ۔مِ، زاپٹھ واہراوُن،
تہٕ گوزاتٕگھ واہراوُن۔ (ورگہٕ زٕپٹھ کتھ)۔
۳۔ پاٛترٕ فرٛش۔مِ، سوے شِلا چھےٚ پٹھس تہٕ
پیٹھس (للِ دید)۔۴۔ سُہ تختہٕ یتھ پیٹھ بیرٕس
توٚملہٕ مایہٕ پچھ کرنہٕ یوان یا پھمبس چھُ اوٹ
دِنہٕ یوان۔

پٹہٕ ستھر:۔ پوٗٹھ کپُر وونہٕ باپتھ پوٗٹھ پَن۔

پٹھ چھلُن:۔۱۔ سُہ پٹھ یتھ پیٹھ پژُون روداد
لیکھتھ آسہٕ چھلِتھ ژھٕنُن یا نِہناوُن۔ حسابُک
لکوٹہٕ یا حسابہٕ وَرُق چھلِتھ ژھٕنُن، تہٕ دِتھ گو
سارِی ہے پھیش دیُن۔ کارٕ بارس لتھ دِنی۔م، اَمی
چھوٗل پنُن پٹھ۔۲۔ کانٛسہٕ ہُنٛد زٕچھہٕ پرُنوٚن کڈُن۔

پٹھ چھلِتھ بہُن:۔ کارٕ بارس لتھ دِنی۔ کاٛم کار
ترٛاوِتھ نِرزنگہٕ وٕٹتھ بہُن۔ سارِی ہے کھاتہٕ
پھیٹہٕ کرُن۔

پٹھان:۔[ن۔موٗل: پٹھان < ہ/اُ = پٹھان < پشتوٗن <
س: پرٛشٹانہٕ (پہاڑی)] اَفغان۔ اَفغانستانُک
روزن وول، پختوٗن۔

پٹھن:۔ موٗل: پٹھ < س: پرٛتشٹھانم۔۱۔ سبدٕ تھ گژھنی۔
ترقی کرٕنی۔ بجر پژاوُن۔۲۔ خطہٕ نیرُن۔ (کِسب
بیترٕ) ہیچھُن۔ (کُنہٕ کامہِ کارس) اتھہٕ دٕرُن۔

پٹھِبتھ:۔[ن۔موٗل: پٹھِبتھ < س: پٹھتہٕ] ییمی کینٛہہ
ہیوٚ چھمُت آسہٕ۔ پوٚرمُت۔ عالِم۔

پٹھوار:۔[ن۔موٗل: پٹھوار < س: پتر+وار] پٹھوارِی
سُنٛد حلقہٕ یا علاقہٕ۔ سُہ علاقہٕ یتھ اندر کینٛہہ گام
آسن یمن اکوے پٹھوارِی آسہٕ۔

پٹھوار خانہٕ:۔ پٹھوارِی سُنٛد دفتر۔

پٹھوارِی:۔ن۔موٗل: پٹھوارِی < س: پتر+وارِن۔ زمینُک
حِساب تھوَن وول سرکاری مُلازِم۔ حلقہٕ دار۔

پچر:۔ن۔موٗل: پچر < س: پچ+ک۔ یرٕ (فصل یا موٗ)
پپنس تیار آسنٕچ حالتھ۔

پچر بندی:۔م۔موٗل: پچر بندی < س: پٹّہ+ک اریا <
س: پچ+س: بندھ یا ف: بندی۔م ہ/ اُپچر۔
۱۔ پچن ہِنز لبہٕ۔۲۔ پچن ہُنٛد جنگلہٕ۔

پچل:۔ موٗل۔ پچل۔ < س: پٹہ+پالہ۔ سو ژادر بیترٕ

یوسنہٕ یک پاٹھ آسہٕ ۔ مِ دُپچل ژادار۔

پَچہٕ :- وُچھو ''پٹ'' لفظس تل۔

پَچہٕ شُراکھ :- م ۔ مؤل: پچہٕ شراکھ < س: پٹہ + شلا کا + یا کُشرِ کا۔ ا۔ پچ سنز سو بڈ شراکھ یوسہٕ تیوٗر شیرنس تہٕ بڈی بڈی تان الگ کرنس لگان چھےٚ ۔ امہٕ سٕنز چھِ مژھ تہٕ دگان۔

پَچہٕ ہو گاڈ :- ہیٚر بون چاک دِتھ تہٕ پھِہتھ ہو کھناوِتھ گاڈ۔ ۲۔ (وارٕگہٕ پاٹھی) نیٚگ تہٕ زاوِیُل اِنسان۔ ہوٚکھمُت ہیوٗہ موہنیوٗ۔

پچُن :- مؤل۔ پچ < س: پچنم۔ شُرپُن (کھٚنن بیترِ) ہضم گرشُن۔

پچیٖل :- ن۔ مول۔ پچل < س: پٹہ + پالہ۔ پچہٕ کِنن وول۔ پچہٕ مبژُر۔

پَچھ :- ن۔ مؤل۔ پچھ < س: پکشہ۔ پنداہ۔ دوہ۔ رتُک نِصف۔ اوڈُر بتھ۔ زِ ہفتہٕ۔ مِ، زوٗنہٕ پچھ، گٹہٕ پچھ۔

پچھِ وار :- ا۔ سُہ شُرادیُس کانسہٕ ہِندِ مرنہٕ ترٛن رٛتن پتھ پچھِ ہاوان چھِ۔ ۲۔ سُہ نیازٕ یُس موردِ سٕندی ناوٕ پنداہِمہٕ دوہہٕ کران چھِ۔

پچھان :- م۔ مؤل۔ پچھان < س: پرٛتہ + ابھجنسیان۔ ا۔ زان۔ پارٕ زان۔ زان کاری۔ ۲۔ سُہ نشانہٕ بیترِ یمہٕ سٟتی کانٛہہ پرٛزناونہٕ ییہٕ۔ شناخت۔

پچھان تھوٕنی :- زان پادٕ کرٕنی ۔ وأقفیتھ یادٕ کرٕنی

پچھاٗری :- م۔ مؤل۔ پچھار < س: پشچاردھ۔ ا۔ چاروٚاے سنز پتٕ مہٕ زنگہٕ گنڈتھ تھوٚنچ رزیا ہانکل یوسہٕ پتہٕ ٹکیٚلس سٟتی گنڈنہٕ چھےٚ یوان۔ ۲۔ (وارٕگہٕ پاٹھی) ڈنگ۔ ذمہٕ واری۔

پچھاربن لگٕن :- گنڈنہٕ یُن۔ پابند سپدُن۔

پچھاری کرٕنی :- گنڈتھ تھوٚن۔ پابند کرُن۔

پچھیر :- وُچھو ''پچھاری'' گُری سنز پتٕ مہٕ زنگہٕ۔

پچھاٗے :- م۔ مؤل۔ پچھاے < ؟ گیٖل یا کوٗٹ بیترِ سٕتری بناونچ کام۔

پچھاٗے کرٕنی :- گیلہٕ یا کوٗٹ چھچھ ہیتھ سٕتری کرٕنی تہٕ چوٗرس بناوٕنی۔

پَچھِم، پچھیم :- ن۔ مؤل۔ پچھم < س: پشچمہ۔ ا۔ یُس سری یہٕ لوسان چھُ۔ آفتاب لوسنُک طرف۔ مغرِب۔ ۲۔ تھٕر طرف۔

پچھتاوُن (پشتاوُن) :- مؤل۔ پچھتاو < س: پشچاتاپہٕ۔ افسوس کھیوٚن۔ دِیُن۔

پَد[1] :- ن۔ مؤل۔ پد < س: پد۔ ا۔ ہُد۔ رُتبہٕ۔ تھان۔ درجہٕ۔ مِ پرمہٕ پد۔ ۲۔ شُرکیٚک اکھ مصرٕ۔ ۳۔ دوٚپ۔ ۴۔ کاشرِ شاعری ہُند سُہ صِنف یتھ اندر تصوٗفکی رمز (داستانہٕ رنگی) وننہٕ یِوان چھِ۔

پَد[2] :- ن۔ مؤل۔ پد < س: پرد۔ ژٕنٹھ۔ پھکھ۔ سس۔

پِدر :- ن۔ مؤل۔ پدر < ف: پدر = س: پِترِ مول۔ بب۔

پدم سیر :- م۔ مؤل۔ پدم سیر < س: پد + شرا۔ م،

نکسپر <پرٛاکرت:نکسِّرا <س:نکر+شِرا۔ سوٗنس سپر یوسہٕ واریاہس کالس پیہِ۔ سوٗنس سپر یوسہٕ پھمواریکی پأٹھی چلہِ۔

پدٕ و:-<س:پد+ک اَو۔پٔدی آکھ۔شیٖنہٕ آبہٕ یا گردِ منٛزی کھورن ہٕنٛدی نشانہٕ۔

پدارتھ:-[م۔موٗل۔پدارتھ <س:پدارتھ۔ا۔کانٛہہ (مأدی)چیز۔۲۔ضِیافتھ۔

پدامہٕ:-ن۔موٗل۔پدام <س:پد (پوٗہیر بیترٕ ہُنٛد) دارِپٹھن یابَرپٹھن ہٕنٛدہن اَنٛدن ہنٛز کھسہٕ وس ییمہِ ستیٚ اکھ پٹیٚک ووگنیاردٕیمہ پٹہٕ کس سنٛزس ستیٚ ٹھیپہ چھُ بہان تہٕ کھرٛ پھ چھس نہٕ روزان۔

پدامہٕ رٕنٛد:-سُہ رٕنٛد ییمہِ ستیٚ پٹھن پدامہ کڈان چھہ۔

پدٕم:-ن۔موٗل۔پدٕم <س:پدمہَ۔ا۔پمپوش۔۲۔اَتھن یا کھورن ہُنٛد سُہ ژٕکھر یُس باگہ وأنی ہنٛز علامتھ مانہٕ چھُ یِوان۔۳۔اکھ بڑٕ تہٕ سبٹھاہ زٕیٹھ گرٛنٛد۔اکہِ حسابہٕ اکھ ہتھ نیل تہٕ بیٚیہِ حسابہٕ ہتھ کھرب۔

پدمہٕ ناب:-سُہ یُس توٗنہِ منٛز پمپوش آسہ دزٛامُت۔ وَرگہ وِشنوٗ۔مِ۔پدمہٕ نایس چھِم ییم تہٕ رنٛگ (پرمانٛند)۔

پدٕم آسٕن (پدماسَن):-ن۔موٗل۔پدماسَن <س: پدماسنہ۔بیٚنہٕ باپتھ پمپوش شکلہِ بنوومت

آسَن۔اکھ قسمُک ژأنٛٹھ کوٗٹھ یتھ منٛز اکہِ زنٛگہِ ہُنٛد کھور دوٚیمہِ زنٛگہِ ہٕنٛدس لنٛگس پیٹھ چھُ تھونہٕ یِوان۔

پدٕوی:-م۔موٗل۔پدوی <س:پدوی۔ہٕد۔دَرجہِ۔ بجر۔تھوٚد پایہ۔مُقام۔

پدٕوی پرٛاوٕنی:-ہُد پرٛاوُن۔درجہِ پرٛاوُن۔ تھٔزر پرٛاوُن۔مقام لبُن۔

پدوٕر،پڈوٕر۔موٗل:پدور <س:پد+ک۔اوٕر یس نہٕ بیہہ آسہِ۔یس سبٹھاہ پکہٕ پکھ آسہِ۔یُس ہٹرٕ ہٹرِ پھیرِ۔آوار۔

پدوٕرِ پھلنہِ:-پٔکی پٔکی کھور گسہٕ تنٛز۔پٔدی پھلنٛزٕ۔

پدوٕرگی:-جایہِ جایہِ پھیرنٛچ ڈٔنٛڈ۔خاصکٔرتھ پرٛتھ جایہِ کاوٕدِنٛچ یا شیکٕنٛچ ماند (آئنز)۔

پدمان (پدمأنی):-م۔موٗل۔پدمان <س:پدمَنی۔ ا۔تھدِ پانٛچ سوندرزنانہٕ۔۲۔ماشوق۔

پدمہٕ بھوٗشن:-ن۔موٗل۔پدمہٕ بھوٗشن <س:پدمہ بھوٗشنہَ۔پدمہٕ شرٛی کھوتہٕ تھوٚد ہندستانُک اکھ قومی اعزاز۔

پدمہٕ شرٛی:-ن۔موٗل۔پدمہٕ شرٛی <س: پدمہ شرٛی۔ہندوستانُک اکھ قومی اعزاز یُس کانٛہہ تھٔکبن لایق کارنامہٕ کرن وألِس دِنہٕ چھُ یِوان۔

پدمہٕ وِبھوٗشن:-ن۔موٗل۔پدمہٕ وِبھوٗشن <س: پدمہ وِبھوٗشنہَ۔پدمہٕ شرٛی تہٕ پدمہٕ بھوٗشنہٕ

کھوتہ تھوٚد ہندُستانٕک اکھ قومی اعزاز۔

پڈاو:-ن۔موٗل۔پڈاو<ہندی/اُردوٗ:پڑاو۔ا۔سہ مقام یتہٕ مُسافر تھکھ ترٛاوِ یا راتھ دِیہ۔۲۔مٔنزلہٕ پیٹھہٕ مٔنزِلس تام فأصلہٕ۔

پڈاو ترٛاوُن:-ا۔(سفرس منٛز) کُنہِ جایہِ ٹھہرُن۔ ۲۔سفرس منٛز کانٛہہ جایے پتھ کُن ترٛاوٕنۍ۔

پڈاو دِیُن:-ا۔بێیس پڈاوس کُن پکُن۔ورگہٕ یہِ دُنۍ یا ترٛاٲوِتھ دوٚیمس دُنۍ یاہس گژھُن تہٕ دٕپتھ گومُرن۔۲۔کُنہِ جایہِ سفرس منٛز راتھ دِنۍ۔

پڈُر:-ن۔موٗل۔پڈُر<س:پد+اگر۔گُرِس بیترِ سُند کھور۔

پڈُر چھوٚت:-(یَس گُرِس پتُیم دٕچھُن پڈُر چھوٚت آسہِ سُہ چھُ پھێشِل مانِنہٕ یِوان) (ورگہٕ) پھێشِل۔م۔پڈُر چھوٚت۔

پڈُر پڈُر دِیُن:-قدم قدم دِیُن۔(ورگہٕ) دوٚہ دوٚہ کڈُن۔یتہٕ تتہٕ زندگی گذارٕنۍ۔

پَر¹:-ن۔موٗل:پَر<س: ?پۂ ہار۔م۔گُجراتی پاری۔ ا۔دَن گُرتھ موٚنڈ یا اوزار یمہٕ ستۍ زیٖن تبرِ پھالونہٕ وِزتبرٕ چھِ دَب والان۔

پَرٕ دَب:-پرٕک ٹاس۔پرٕ ژٔنڈ۔(ورگہٕ پأٹھی) کانٛسہِ ہُندِ تالہِ ژبل،پیٹھہٕ ٹاس۔

پَر²:-ن۔موٗل۔پر<ف:پَر<ژنٛد:پرینا<س:پرنہ۔ پکھ۔تپر۔

پرَن پیٹھ نہٕ آب ہیوٚن:-کانٛسہِ ہُنزِ نہٕ منتھ ییٚنۍ۔ کانٛسہِ ہُندِ احسان نہٕ زٕ روٗن۔

پرَن تل (ہیوٚن):-ا۔رچھُن۔پرٲوِرِش کرٕنۍ۔ ۲۔پناہ دیُن۔

پَر:-ا۔پکھہٕ۔۲۔(ورگہٕ) سیٖتھ۔کھوٗکھس۔

پرٕ پھٹراونہٕ،پَرد گنہِ:-ووتلنہٕ نہٕ دیُن۔تھوٚدنہٕ ووتھنہٕ دیُن۔

پَرٕ پھٹنہٕ:-ل۔م۔پکھہٕ پھٹنہٕ۔وُپھنٕک طاقتھ نہٕ روزٕن۔ ہمتھ نہٕ روزٕنۍ۔حوصلہٕ پھٹُن۔حوصلہٕ راوُن۔

پَرٕ ینہٕ:-طاقتھ پأدٕ گژھُن۔ہمتھ ینٛۍ۔حوصلہٕ یُن۔ جُرتھ گژھُن۔۲۔(ورگہٕ پأٹھی) سیرٕ کُن گژھُن۔پرٕ ژھیوٚن۔یَس پکھہٕ آسن ژھینہٕ مژ۔یس نہٕ کانٛہہ آسہِ۔پنہٕ نبن نِشہِ ژھنہٕ گوٚمُت،الگ گوٚمُت۔م۔پَرٕ ژھینٛۍ۔

پَر³:-م۔موٗل۔پَر<س:پَر۔ا۔بیاکھ۔ووپر۔دوٚیُم۔ پُرد۔۲۔تھوٚد۔تھد تھوٚد۔بڈ بوٚڈ۔

پرس دود یانہٕ کھوتہٕ شہُل:-بیاکھ تکلیفس منٛز وُچھتھ چھِ شہلتھے پیوان۔ییٚ ہنٛدِ دوکھہٕ ستۍ چھنہٕ دَگ ووتھان۔م۔ییٚ سُند دود چھِ بےمانے۔

پرأندرَم:-أندرَمن ستۍ اکھ ہُر یمانہٕ کٹُن۔۲۔پرأندرٕچ سوٚزِش۔

پَر بلایہٕ لگُن:-دوٚیمہٕ سنٛدِ سببہٕ نوقصان ٹلُن۔

پُربُزی:-اَپیٚ سنٛدِ بزی۔بێیس اتھہِ کھیٲوِنو مُت۔

۲۔ بیٚیہِ سنٛزِ بلایہِ لۆگمُت۔ پٔنٛنی ترٛ اُتھ پَر دِس فأیِد واتناوَن وول۔

پَر بُزی گرٛژھُن:۔ وۄ پرَن اتھہِ لگُن۔ راوُن۔

پَر بۆز گرٛژھُن:۔ بیٚیہ سنٛزِ کتھہِ گرٛژھُن۔ دۆیمہِ سنٛزِ رَایہِ ترٛایہِ پکُن۔ (خاصکرِتھ ییٚلہِ امہِ ستی نوقصان وَاتہِ)۔

پرداٗرک:۔ یُس وۄپرِنے یوت پکزان آسہِ۔ یُس نہٕ پَنہٕ نٕبن فأیِد بیترِ واتناوِ تہٕ اتھ مُقابلہِ کرِ پرد بِنے اتھہِ رۆٹ۔ م۔ پَرداٗرِچ۔ م، کٔشیر چھےٚ پرداٗرِچ۔

پردبد:۔ ہنگہٕ تہٕ منگِچ دبد۔ سوٗ زِٹھ زنانہٕ یوسہِ گرس پھاس ترٛاونہٕ خاطرِ ئلی ماے ورتاوِ۔

پَرزٔنی:۔ آشنہِ ورأے سوٗ زنانہٕ یَس ستی توٗلُق آسہِ۔

پَرزبو:۔ وۄپرزبو۔ بیٚا کھزبو۔ زیٚوتل آمٕژ للہِش۔

۲۔ وۄپرزبان۔ بیٚین ہنٛزٕ بۆلی۔

پَرژھٹھ پٕلنی:۔ بیٚیہ سنٛدِ بدلہِ مُصیبتس لگُن۔

پرکل:۔ وۄپرن ہُنٛد خیال آسُن۔ مَن وۄپرن ستی آسُن۔

پَرکنہٕ بوزُن:۔ کأنٛسہِ نِش تہٕ کینٛہہ بوزُن۔ یہِ ئمی تہٕ پانہٕ بیٚیس کأنٛسہِ نِش بۆزمُت آسہِ۔

پَرنٛج گرٛژھُن:۔ بیٚیہ سنٛدِس ونہٕ نِس پپٹھ عمل کرٕنی۔ بیٚیہ سنٛدِس مشورس پپٹھ پکُن۔ (خاصکرِتھ ییٚلہِ یتھ کرنہٕ ستی گرس پھاس پیِٔہ)۔

پَرکوج:۔ کاجہِ پتنگ کھبن۔ مُمز۔

پرگگر ژانان گرگگرس لار:۔ یہِ چھِ دَپان تمہِ کرِنِ

ییٚلہِ نیٚبرِ آمُت گرِ کیٚہے ژلراوِیاوانٛگ بسکین وَرس شیٚتہٕ ژانہِ۔

پَرمَس لگُن:۔ وۄپرزنانہٕ ستی پھسُن۔

پَرماز:۔ ماز بیر بیترِ وَرِم کھسنہٕ ہُریوٗمُت ماز۔ ۲۔ وۄر رگ ۳۔ سہٕ حسدتہٕ کینہٕ یُس وۄر باپارِ کنٕ آسان چھُ۔

پَر وۄپکار:۔ بیٚین ستی رُت ورتاونٛچ کأم۔ بیٚیس جأنی ورتاوُنی۔

پَر وۄپکأری:۔ یُس بیٚین وۄپکار کرِ۔ فأیِد واتناوِ۔ یُس لۆکن جأنی کرِ۔

پَر ہاژِلگُن:۔ بیٚیہ سنٛدِ بدل رَٹنہٕ یِن۔ کأنٛسہِ ہنٛدِ بدلہِ پھسُن۔

پرہاژھ:۔ بیٚیہ سُنٛد لانٛج۔

پَر ہاژھ تٕنی:۔ وۄ پرمَردس ستی آسٕنٛچ توہمتھ لگٕنی۔

پرییٚلہِ گرِژاوبینٛکلہِ (بیٚکلہِ) اَرِ ژاو:۔ یہِ چھُ نصیحتہٕ کنٕ وننہٕ یِوان زِ وۄپرگرِژانہٕ ستی چھُ گرِ وُجاڑ گرٛژھان۔

پرٛ۔ <س: پَر۔ (بڑۆنٛہہ لۆگ)۔ مثلن پرپٔنٛزُر، پرپِتُر بیترِ۔

پرپِترِی:۔ دۆرِ دَراز ماٗلی قبیلہِ۔

پرپِتُر:۔ دون ژون پیر بن دۆر ریوٗمُت۔ ماٗلی سنٛدِ طرفُک اَشناو۔

پرپٔنٛزُر:۔ کورِ ہنٛدِس نٕچوِی سنٛزِ کورِ ہُنٛد نٕچوٗ۔ م۔ پرپٔنٛزرِ۔

پَرپُترٕ:۔ پُترِی سُنٛد نٕچوٗ۔ نٕچوِی سنٛزِ کورِ ہُنٛد نٕچوٗ۔

پرپُنٛزُر:۔ نٕچوِی سنٛزِ کورِ ہُنٛد نٕچوٗ۔

پَرَت:- [ن۔ مؤل۔ پَرت <ہ: پَرت] وُرق ۔ تاہ۔
پرچہٕ۔

پَرَج:- [مؤل۔ پَرج <ہ: پَرج <س: پَرم+ ج]۔
صوٗفیانہٕ موٗسیقی ہُنٛز اکھ راگ۔

پَرس، پَرست:-مؤل۔ پَرست <ف: پَرست <ژند:
فرستا۔س۔ پرستھا۔ (بوٗت لوٗگ) پرٛستِش کرن
وول۔ پوٗزا کرن وول۔ پتہٕ پتہٕ پکن وول۔ مانن
وول۔ م، بُت پرست، آتش پرست بیترٕ۔

پَرس پٔٹھ یِن:- (قالباف تالیٖمہِ منٛز) قالیٖنہٕ
وونان وونان دِتی مِتس رنٛگس پٔٹھ یُن۔

پَرستار:-مؤل۔ پَرستار۔ <ف: پَرسَت+آر۔ پوٗزَن
وول۔ نٔمن وول۔ خبر اَتر ہیٛنہٕ وول۔ پتہٕ پتہٕ پکن
وول۔ پٔتی تہٕ برٛونٛہہ وُچھن وول۔ خدمتھ
کرن وول۔

پَرستِش:-م۔ مؤل۔ پرستِش <ف: پرستِش ۔ عبادتھ۔
بنٛدگی۔ پوٗزا۔

پَرم:-مؤل۔ پَرم <س: پَرمہ ۔۱۔ تھدِ تھوٚد۔ بڑ بوٚڈ۔
ساری نِشہِ کھٔستھ۔ ساری نِشہِ پٔٹھ (ورگہٕ)
دَے۔ خوداے۔ (م،۱)۔ پرماتما (پَر آتما)
پرمیشر (پَرم ایشر) (م،۲) پَرم وِپر چکر۔

پَرمہٕ پد:-تھدِ تھٔز پدوی۔ تھدِ تھوٚد درجہٕ۔ دَلیس ستی
میٛل گوٚھنٕک درجہٕ۔ ۲۔ اومکار۔ پَرمہٕ شیو۔

پَرمہٕ دام:-تھدِ تھٔز جاے۔ تھدِ تھوٚد مقام۔ پرمہٕ
ستھان۔ خوٗدایس ستی لیٖن یا کُنے گژھنٕچ حالتھ۔

پَرمہٕ ستھان:-تھدِ تھٔز جاے یا پدوی۔ تھدِ تھوٚد مقام۔
پَرمہٕ پد۔ پَرمہٕ دام۔

پَرمہٕ شکتی:-وُچھو ''پَرا شکتی''

پَرمہٕ شِو:-شِوٕ سٕنٛد حقیقژ ہُنٛد تھدِ تھوٚد دباس۔

پَرمہٕ گتھ:-تھدِ تھٔز حالتھ یا مقام۔ دَلیس ستی میٛل
گژھنٕچ حالتھ۔

پَرمہٕ گور:- گورَن ہُنٛد گور۔ (ورگہٕ) دَے۔

پَرمہٕ گیٲنی:-یس تھدِ تھوٚد گیان آسہِ۔ یَس دَیہٕ
سٕنٛز زان آسہِ۔

پَرمہٕ ہمس:-تھدِ تھوٚد مہاتما۔ بڑ بوٚڈ گیٲنی۔

پَرم برٛہم:-سُہ تھدِ تھوٚد تہٕ بڑ بوٚڈ دیُس سارِنٕے آگُر
چھُ تہٕ ساری یس منٛز وِیٛتھ چھُ۔

پَرمپرا:- [م۔ مؤل۔ پَرمپرا <س: پَرمپرا] ییہٕ پتہٕ وَتھ
آمٕت آسہِ۔ رِواییتھ۔

پَرم وِپر چکر:- بہودری خاطرٕ ہِنٛدوستانٕک تھدِ تھوٚد
فوجی اعزاز۔

پَرن پیٚون:-کانٛسہِ کھورَن پٔٹھ کلہٕ نوٚمراوُن۔
۲۔ تأظیم۔ ہاوُن۔ یِزتھ کرُن۔ ۳۔ سخ زارِ پارِ
کرُن۔ ۴۔ مأفی منٛگنٕی۔

پَرَنٛد:-ن۔ مؤل: پَرَنٛد <س: پَرنہ+ناوِکا۔م، گُجراتی
پنایی یا<ف: پرندہ۔ اکہِ قسمٕچ ناو یوسہٕ شأہی
سوار لگان اُس۔ اَتھ چھُ برٛونٛٹھمہِ اَنٛدٕ زانٛپانہٕ

ہیٚؤ بنأوِتھ آسان۔ ژ تجہہ پنٛژاہ ژٕنی چھِس لمِنٕس آسان۔

پَرادہین (پرآ دہین):- < س: پَرادھینہ۔ ۱۔ بٔپیس آویز۔ یُس بیٚیس اتھہِ دارِ۔ ۲۔ ماتحت۔ یُس نہٕ پانہٕ تِختیأری آسہِ۔

پَراشکتی (پَرمہِ شکتی):- بڈٕ بڈٕ شکتی۔ بڈٕ بوٚڈ طاقتھ۔ شِو سٕنز شکتی یا طاقتھ۔ یہِ چھُ شِوٕ درشنٕک یا فلسفٕک اکھ تکنیکی لفظ۔

پَراکنٛد:- مؤل۔ پَراکند < ف: پراگندہ < ژند پَر + کند = س: پَر+ کھن۔ پَریشان۔ پریشان حال۔ یُس نہٕ بال بچہ آسہِ۔ یُس نہٕ مَن ڈنجہِ آسہِ۔ ناکمن واہراونہٕ آمت۔

پَراگنٛدگی:- پریشان حالی۔

پَراکاش (پَرمہِ آکاش):- ساری وے کھوتہٕ اُوٚنٛیل شُنی۔ تھدِ تھو دآکاش۔ یہِ چھُ درشنہٕ شاسترٕک یا فلسفٕک اکھ تکنیکی لفظ۔

پَرأے:- < پراکرت: پَرایہ، پَرایگہ < س: پَر گتہٕ۔ م ہندی، اردو، پرایا۔ ۱۔ دوٚیُم۔ بیاکھ۔ غأر۔ ازٲنی۔ پرُد۔ پرزٕن۔ ۲۔ بیٚیہ سُند۔ دوٚیمہِ سُند۔ مِ پرأے مال۔

پرِ پاپھ:- ن۔ مؤل۔ پرِ پاپ < س: پر+ پاپہ۔ کأشُرِ ہندی ساری پاپھ۔ تم گوناہ ییم کأنسہِ پتہٕ بڑونٛٹھ کرِمتی آسن۔ م۔ پرِ پاپھ آس ولنہٕ۔ میانٛہ پرٕ پاپھ چھِس لوٚدٕ۔

پرِ پوٗرن:- مؤل۔ پرِ پوٗرن < س: پرِ پوٗرنہٕ۔ پزتھ رنگہٕ پوٗر۔ مکمل۔ م: ژے چھُ پرِ پوٗرن۔

پرِلوکہٕ (پرِ لوکہٕ):- ن۔ مؤل۔ پرِلوک۔ < س: پر لوک۔ سہ عالم یتھ منٛز مرِتھ واتان چھِ۔ دوٚیُم دُنیا۔ عقبا۔

پَرِلوکس پیٚٹھ (ترٛاوُن):- (ہزلہٕ سان) دارِ ہور تراوٕنی۔

پَروار:- ن۔ مؤل۔ پَروار < س: پَروار۔ خاندان۔ قبیلہٕ کٔرون۔ اکی خاندانکی بأژ۔ کوٚمب۔ گریوٗل۔

پرِ[1]:- مؤل۔ پَر < س: پَر۔ گم۔ یہِ پُشہٕ پیٚیہ۔

پرِ پاوُن:- کُنہِ چیزس موٚحتاج تھاوُن۔

پرِ پیوٗن:- کم گرٛژھُن۔ کٔمی گرٛژھنی۔ برابر نہٕ آسُن۔ ۲۔ پوٗرٕ نہٕ پینہِ۔ گُذار نہٕ چلُن۔

پرٕ[2]:- ۱۔ نرٕ قلم۔ ناگری قلم۔ ۲۔ لیکھہٕ ووٗری۔ ۳۔ کأشرٕ ہنٛز اکھ کرٛام۔

پَرو:- [ن۔ مؤل۔ پرو < س: پَروَ۔ بوٚڈ۔ دوٚہ۔

پرُد:- ن۔ مؤل۔ پرُد < س: پَر۔ ۱۔ دوٚیُم۔ یُس ستی نہٕ زان پچھان آسہِ۔ پرأے۔ غأر۔

پرُس:- مؤل۔ پرُس < س: پرُت۔ پٕتٕمہِ ووٗری یہِ۔ اکھ ووٗری پتھ گن۔

پرُن:- مؤل۔ پرٕ۔ < س: پٹھنم۔ ۱۔ لیکھمت زیوِ ستی بولُن۔ ۲۔ علم ہیٚچھُن۔ ۳۔ کأنسہِ کینہہ پہتھ

ژٕھنٕن۔ وٕنۍ وٕنۍ کانٛہہ کُنہٕ کتھہِ پٹھ آماد کرُن۔ بوزٕ ناوُن۔ مٕ، قٕصید پرُن۔ نِکاح پرُن۔ تأریخ پرُن۔ ۴۔ مانٛتراوُن۔ ۵۔ وُنُن۔

پرن وول:۔ ژاٹھہٕ ہال شُر بیترٕ۔ یُس پران آسہِ۔ یُس پرِ۔ یُس پرُن زانہِ۔ ۲۔ یُس مانٛتراوُن آسہِ زانان۔ مانٛترِ تھ دود دَگ ژٕلراوَن وول۔

پرٕناوُن:۔ ۱۔ کانٛسہِ کینٛہہ پرُن دیُن۔ ۲۔ پرُن ہیٚچھناوُن۔ لکھُن پرُن ہیٚچھناوُن۔ ۳۔ مانٛتراوناوُن (ورکاسنہٕ باپتھ یا بُوتھ جِن کڈنہٕ خاطرٕ)۔ ۴۔ ہیٚچھناوِتھ تھوٕناوُن۔

پَروٕنۍ:۔ پرنٛچ لاگتھ۔ پَرن ہارٕ۔ ہیٚچھنہٕ باپتھ ہارٕ۔ وٕظیفہٕ بیترٕ۔

پَرٕوُن:۔ پرن وول۔ یُس پران آسہِ۔ ژاٹھ۔

پٔرمُت:۔ ۱۔ پرِتھ تھٕ وومُت۔ مٕ مے چھُ اَزیُک اخبار پٔرمُت۔ ۲۔ یمۍ پرُن ہیوٚچھمُت آسہِ۔ یمۍ عِلم آسہِ حاصِل کوٚرمُت۔

پٔرمُت گو گوٚرمُت:۔ یہِ چھِ تٔس مُتلق وَنان یُس پٔرمُت آسنہٕ باوٕجوٗد دیٚیِہ سنٛز کتھ ویٚژنہٕ۔

پَرول:۔ ن۔ مٔول۔ پَرول < اَنگ: پَرول۔ (Parol) کانٛہہ قٕدری یا نظر بند کینٛژن شرطن پٹھ تراونہٕ یِن یِتھ زَن طلب سپدنہٕ وِزِ حاظر گژھہِ تہٕ ژٕلِہ نہٕ۔

پَریڈ:۔ م۔ مٔول۔ پَریڈ < انگ: پَریڈ (Parade) قوٲید۔

پریشان:۔ مٔول۔ پَریشان < ف: پَریشان۔ ۱۔ یُس غم تہٕ فِکر آسہِ پیمٕژ۔ یُس منٛس گانٛگل آسہِ۔ یُس اوٚرۍ نہٕ یوٚرۍ آسہِ۔ حالہِ حٲران۔ ۲۔ یَلہٕ چھٕکرِتھ مٕ، مَس تژ ووٗن پریشان۔

پریشان کرُن:۔ فِکرِ پاوٕنۍ۔ تنگ کرُن۔

پریشان گژھُن:۔ فِکرن پیوٚن۔ حالہِ حٲران گژھُن۔ غوٗطن گژھُن۔

پریشانی:۔ فِکر۔ پَراکنٛدٕگی۔ پریشان آسنٕچ حالتھ۔

پریشانی ہینٛز:۔ فِکر ہینٛز۔ مشکہٕ دَگ ہینٛز۔

پربَتھ:۔ ن۔ مٔول۔ پَربت < س: پَروَتہٕ۔ سرٕہنگرس منٛز اکھ بال یتھ ہارِ پربَتھ تہٕ وَنان چھِ۔ دَپان چھِ اَتی نِسے کیٛا چھُ ہارِ بزار (شارِکا دیویہ) کنہِ پھوٚل تژ اَوِتھ زَل دیو گولمُت۔

پَربَتس آب کھالُن:۔ سبٹھاہ مُشکِل کٲم اَنٛزراوٕنۍ۔

پربَتھ پٹھہٕ پیوٚن:۔ ہنگہٕ منگہٕ کانٛہہ بوٚڈ مُصیبتھ پیوٚن۔ یمہِ تلہٕ موکلُن مُشکل گژھہِ کُنہِ بلایہِ تل دَباونہٕ یِن۔

پرتچہ وول:۔ اکہِ قِسمُک ژورٕژ۔

پَرتو:۔ ن۔ مٔول۔ پَرتو < ف: پَرتو۔ مٕ، پرٕتاپ۔ ۱۔ گاہ۔ گاش۔ پرٕوٕ۔ ۲۔ آوآو۔ یِنٛچ وومید۔ مٕ، تہنٛدِ یِنُک پَرتو ہیٚوٚہ ہیوٚتُن پیوٚن۔

پرتال:۔ م۔ مٔول۔ پَرتال < س: پَر + تا لہٕ۔ سام۔ سَرگی۔ حساب بیترٕ وُچھنٕچ کٲم۔

پَرتال کرِنۍ :- سام ہیٚنٛز ۔ سرٕ گی کرِنۍ ۔

پَرتالٕکۍ :- پَرتال کرن وول ۔ سرٕ کرن وول ۔

پَرتیٖتھ :- [ن ۔ مؤل: پَرتیٖتھ > س: پرتیتہِ ۔ ۱ ۔ پزٕ ھ ۔ بۄروٗسہِ ۔ اعتبار ۔ ۲ ۔ یزتھ ۔ وِقار ۔

پَرچہِ :- ن ۔ مؤل: پَرچ > ف: پرچہ ۔ ۱ ۔ کاکذٕ ٹھر ۔ کاکذ ۔ خاصکٔرتھ یتھ کینٛہہ لیکھتھ آسہِ ۔ ۲ ۔ کاکذرٕبل ۔ ۳ ۔ سوالُک یا جوابُک کاکذ (امتحانس منٛز) م ، حسابُک پرچہِ اوس سخ ۔

پَرچہِ چاک کرُن :- پُلسس منٛز کانٛسہِ خلاف شکایتھ درِج کرِنۍ ۔ پَرچہِ ژٕٹُن ۔

پَرچہِ دِین :- پُلسس منٛز مُقدمہٕ درِج کرُن ۔

پَرچہِ ژٕٹُن :- ل ۔ م کاکدورقس ژٕرٕ کرنہِ ۔ ۱ ۔ پُلسس منٛز کانٛسہِ خلاف شِکایتھ درِج کرِنۍ ۔ پرچہِ چاکھ کرُن ۔ ۲ ۔ کانٛسہِ خلاف ژٕرٕ ھ کاروائی کرِنۍ یِیمہٕ سٟتۍ تس کُنہِ نِشہِ اتھہٕ چھلُن پیٚیہِ ۔

پَرچہِ کھارُن ، کھالُن :- پرچہِ ہیٚوٚر واتناوُن ۔ ۲ ۔ آبپاشی محکمُک اکھ اصطلاحی لِفظ ، یتھ رٔقمس ہُربرکرُن یُس کانٛسہِ سرکارس کُن دیُن آسہِ ۔

پَرچہِ نُوٚیس :- > ف: پرچہِ + نُوٚیس ۔ ۱ ۔ ل ۔ م ۔ پَرچہِ لیکھن وول ، خط بیترِ لیکھن وول ۔ ۲ ۔ مُنجر ۔ کھٕٹِتھ پٔٹھی سرکارس کانٛہہ شیٚچھ لیکھتھ سوزن وول ۔ خبررَسان ۔ ۳ ۔ پُلسہٕ تھانُک مُنشی ۔

پَرچہِ وانٛلنۍ :- ژٕرٕ والنہِ ۔ رَنٛد کھ وانٛلنۍ ۔ ۲ ۔ ژھوٚٹراونہِ

باپتھ نالی لایکس پلوس دامانس انٛدٕ وَنٛدٕ ژٕرٕ ژٕٹھ نٟر ۔ ۳ ۔ آبپاشی محکمُک اکھ اِصطلاحی لِفظ ، یتھ رٔقمس کمی کرِنۍ یُس کانٛسہِ سرکارس کُن تارُن آسہِ ۔

پَرچُن :- ن ۔ مؤل ۔ پَرچُن > س: پَرشوٗنگہٕ ۔ کُنہِ واجبہ ہُنٛدٕ سہ حِصہ یُس سرٕ وَس منٛز ژٕاوان چھہِ ۔

پَرچوٗن :- [ن ۔ مؤل: پَرچوٗن > ہ: پرچوٗن > س: پرٛژوٗرنہٕ ۔] ہَنہِ ہَنہِ سودا کٕنُن ۔

پَرچوٗن فروش :- کریانہٕ وول یُس نہٕ تھوک کِنان آسہِ ۔

پَرچوٗنٹھ :- ن ۔ مؤل ۔ پرچانٹ ? > سہ ڈوٗنۍ گولُر یتھ گوٗج منٛزے آسہِ ۔

پَرخچہِ :- م ۔ مؤل ۔ پَرخچ > اُردوٗ: پَرخچے ۔ پُرزٕ ۔ ٹُکرٕ ۔ تلی مہٕ ۔ چھلہِ ۔ ژٕرٕ ۔

پَرخاش :- ن ۔ مؤل ، پَرخاش > ف: پَرخاش] ۔ بازخاس ۔ پرٛژھش ۔ پرٛژھہِ گار ۔ بازپُرس ۔ بوٗج ۔

پرخاش ژٕلُن (کرُن) :- باز خاس ژٕلن ۔ پرٛژھہِ گار کرِنۍ ۔ بوٗج ژٕلُن ۔

پَرخاش وو تھُن :- کرٛ کھوو تھنٕ ۔ بازخاس وو تھُن ۔

پرداخ (پَرداخت) :- [ن ۔ مؤل ۔ پَرداخ > ف: پرداخت] پرٛورِش ۔ رَچھُن ۔ پالُن ۔

پَردٕ :- ن ۔ مؤل ۔ پَرد > ف: پَردہ ۔ ۱ ۔ ٹھوٚر ۔ چکھ یا پیٚیہ کانٛہہ چیز بیترِ یُس دارِ دروازَس ٹھوٚر کرنہِ باپتھ اولنٛد ژٕاونہِ ییہِ ۔ ۲ ۔ سٔتر ۔ لوٗکہ نظرو ڈٕلتھ

(روزُن)۔۳۔ وُرُن (عأبس)۔۴۔ سۄ کپر ژادر یا پکو ییترِ یُس نا ٹکک کانٛہہ حِصہٕ ہاونہٕ وِزِ تُلنہٕ تژاونہٕ یوان چھُ۔۵۔ أنٛدری کِنہِ یُس ژمہِ ہُنٛد تاہ کُنہٕ بنٛدس بُتھ آسان چھُ۔ م، کنگ پَرٕ دٕ۔۶۔ سُہ چیز (ژادر، پٹھ ییترِ) یتھ پٹھ لۆکن ہاونہٕ باپتھ کنیُگ عکس بِیہہٕ تژاونہٕ۔ م، فِلمہِ ہُنٛد پَرٕ دٕ، سکرین۔۷۔ سازُک سُہ چیز یُس دَباونہٕ سِتی سور پھِ نیران۔ م، ہارمونیمکی پَرٕ دٕ۔ باجِک سور۔ ۸۔ رُکاوٹھ۔ مِ، پَرٕ دٕ ساٗری دوٗر کر پانس تہٕ جانانس اَنٛدر (مہجور)۔

پَرٕ دٕ پۆشی (کرٕنی):۔۱۔ عأبس وُرُن۔۲۔ کانٛسہٕ پَرٕ دٕ کرُن تہٕ تِسنٛدِس اَترِس أچھ ٹُونی۔ کتھ کھیٚنٛی۔

پَرٕ دٕ تُلُن:۔۱۔ پَرٕ دٕ ہیٚوٚر رکھاوُن۔۲۔ نۄن کرُن۔ ننٛی راوُن۔ سِرٕ س فاش کرُن۔

پَرٕ دٕ تھوٗن:۔ عأبن ییترِ وُرُن ژھنُن۔ پَرٕ دٕ پۆشی کرٕنی۔

پَرٕ دٕ دار:۔ شَرٕم دار۔ حیاوٕ یژ۔

پَرٕ دٕ داٗری:۔۱۔ ننٛبر نہٕ آسُن۔۲۔ پَرٕ دٕ پۆشی۔

پَرٕ دٕ رچھُن:۔ (دُعا) شرم رچھنی۔ خجل تہٕ خار گژھنہٕ نِشہِ بچاوُن۔ مِ، خودایا پَرٕ دٕ رچھی زِ بم۔

پَرٕ دٕ روزُن:۔ پَرٕ دٕ پۆشی گژھنی۔ سِرٕ س ییترِ نہٕ فاش گژھُن۔

پَرٕ دٕ کرُن:۔ بُتھِ تھۄر کرُن۔۲۔ بُتھس نۄر دیُن۔

شرٕم کرٕنی۔ حیا کرُن۔

پَرٕ دٕ نشین:۔ مۆل۔ پَرٕ دٕ نشین < ف: پَرده نشین۔ سۄ زنانہٕ یوسہٕ پَرٕ دٕ آسہٕ کران۔ یوسہٕ پَرٕ دس تل روزان آسہٕ۔ سٔتر دار زنانہٕ۔

پَرٕ دٕ ووتھُن:۔۱۔ پَرٕ دٕ ہیٚوٚر کھسُن۔ کانٛہہ چیز نۄن گژھُن۔ ننٛبر گژھُن۔ سِرن فاش گژھُن۔۲۔ حیا ووتھُن۔

پَردیس:۔ ن۔ مۆل۔ پَردیس < س: پَرٛ + دیشہٕ۔ وۄپَر مُلک۔ پَر مُلک۔

پَردیسی:۔۱۔ وۄپَر مُلک، پَر مُلک۔۲۔ کٔشیرِ ہِنٛدِس أکِس اُردو افسانہٕ نگارٕ سُنٛد قلمی ناو۔ پۆرٕ ناو اوُسُس پرٛیم ناتھ سادھوٗ۔

پَرزُن:۔ ن۔ مۆل۔ پَرزَن < س: پَرٛ + جنہٕ۔۱۔ خدمتگار۔ مۆہنیو۔ نوکر۔ مِ، اَلال خانن تہٕ کوج پَرزنن ہمز۔۲۔ (حقارتہٕ پأٹھی) وۄستھ ذأژ ہُنٛد۔

پَرزَن باپار:۔ نوکر باپار۔ نوکرٕ سنٛدی ہوی کرتوت۔ مۆہنِوی سُنٛد ہیۆہ ورتاو۔ کمینہٕ ورتاو۔

پَرزَن بابے:۔ مُہنوی سِنٛز آشینٛی۔

پَرزَن کٹھ:۔۱۔ سُہ مُہنیوِ یُس نہٕ أکی سے مأ لکس نِش ڈاڈ کٔرِتھ روزِ تہٕ بتہٕ سے پٹھ آسہٕ کأم کران۔۲۔ (حقارتہٕ پأٹھی) وۄستھ ذأژ ہُنٛد۔ م۔ پرزَن کٹ۔

پَرزَن گی (پَرزٕ نأز):۔ خدمتگأری۔ مۆہنِوی تون۔ دایہ تون۔

پَرزِ ناوُن (پڑزِ ناوُن):- بدِ کڈُن۔ وَنہٕ کڈُن۔

پَرژُن:- [ن۔ مؤل۔ پَرژَن < س: پَرچِہ+ک۔ اُن]۔ واقِف گرٕھُن۔ زانُن۔ اکھ اَکِس ستؠ زان کرناوٕنۍ۔

پَرکار:- ن۔ مؤل: پَرکار < ف: پَرکار (کاکدس یا بیٚیہ کُنہ پیٚٹھ) گول تژاونٕک، دأیِر بناونٕک یا مینہٕ نٕک اکھ دُزوٗنٕک اَوزار۔ اتھ چھُ اَکِس زنگہِ پینسل بیترِ بندِ یوان کرنہٕ یمہِ ستؠ آرِ یا گول چھُ بناونہٕ یِوان۔

پَرکہِ:- مؤل۔ پَرک < س: پَرُت+ک۔ کہِ۔ م، راتک، راتکہِ، پَرتک، ت، چھُ اژان، ک، حرفس منٛز تہٕ بنان ک۔ م پیٚتٕر+ کیا= بیٚے کیا۔ پرُس۔ پٔتمہِ وٕرِ یہِ۔

پَرکُل:- ن۔ مؤل۔ پَرکُل < س: پَر+ک۔ کُل ؟ کُلس کھوٚتمُت کُل۔ سُہ کُل یُس بیٚیس کُلس پیٚٹھ کھوٚتمُت یا کُلی دَدرِ منٛزٕ کھوٚتمُت آسہِ۔

پَرکول:- ن۔ مؤل: پرکال < ؟ (مُسلِچ، کپرِ چ بیترِ) زیٚٹھ ربل یا ترٕ۔

پرکالی کرٕنۍ:- ترٕ کرنہِ۔ تلی مہ کرنہِ۔

پرکالی وٕسنۍ:- ربلہٕ ووتھنہِ۔ ترٕ وسنہِ۔

پرکھاو:- ن۔ مؤل۔ پَرکھاو < س: پرٕیکشا۔ م، ہ: پَرکھ] ا۔ سرٕگی۔ ۲۔ اِزمأیش۔

پَرکھاوُن:- کاہ دیُن۔ کھوچرٕ وُچھُن۔ دِل کرُن۔ اَزماوُن۔ (موٗل بیترِ سرٕ کرُن۔ کھوٚچہِ کھارُن)۔

پَرکھأے:- سرٕگی۔ سرٕکھرِ۔ اِزمأیش۔ ۲۔ وُچھُن زِ کُس کتھن چھُ تہٕ کیا چھُ۔ وُچھُن زِ کُس کوتاہ لوِ۔ شاہ ووندِ ہیوٗن۔

پَرگ:- ن۔ مؤل۔ پَرگ < س: پَرگا؟۔ زٔمینہٕ ڈٔورِس بٹھہِ تلۍ کوٚڈمُت دٕرِیتھ بوٚنمس ڈٔورِس کُن آب سرٕیوٚنہِ۔ پیرِ گنڈٕ۔ ۲۔ ین۔ بین۔ لوٕکٹ آبہٕ جوے۔

پرگنہٕ:- ن۔ مؤل۔ پَرگن < س: پڑگنہ۔ پرُگنہَ۔ ا۔ (پرٛانہِ زمانہٕ) اِنتظأمی علاقہٕ یتھ منٛز وارِیاہ گام آسان أسی۔ ۲۔ بوٚڈ علاقہٕ۔

پرگالہِ:- < ف: پَرکار] پَرکار۔ کھارٕ سُند اَکھ سامانہٕ یمہِ ستؠ کانٛہہ چیز گول چھُ بناونہٕ یِوان۔

پرگوٚنڈ:- پلنہِ کِس گُنڈِس تلہٕ کنہِ بیا کھموٚٹ پلو۔

پرمِٹھ:- ن۔ مؤل۔ پَرمٹ < انگ: پرٕمِٹ (Permit) اِجازتھ نامہٕ۔

پرماتما:- ن۔ مؤل۔ پَرماتما < س: پَرماتما۔ دے۔ پرمیشور۔ بگوان۔ خودا ے۔

پَر مارتھ:- ن۔ مؤل۔ پرمارتھ < س: پَرمارتھ۔ ا۔ (تھدِ تھوٚد) پزر۔ حقیقتھ۔ ۲۔ تھدِ تھوٚد گیان۔ دیہ سنٛز زان۔

پَر مانَنْد:- ن۔ مؤل۔ پَر مانَند < س: پَر مانَند۔ ا۔ تھدِ تھوٚد آنَنْد۔ اِنتہأیی سوٗرٕ۔ روٗحأنی مسرتھ۔

۲۔دَیہِ سُنْد اکھ ناو۔۳۔اَکھ موشوٗر کاشُر گونماتھ یَس بڈٕ اَتی نَندٕ رام ناو اوس۔

پَرمانہٕ:۔ن۔مؤل۔پَرمان<س:پَرمانہ:مُ،ف: پیمانہ] تولنگ وٹہٕ۔

پَرمانٕژھُن:۔ن۔مؤل۔پَرمانٕژھَن <ک۔پَرٕ+ مانٕژھ۔(مانٕژھ=انسان)<س:پَر+مانُشیہٗ] نیترِ پتہٕ گُٹھ دِنچ رٕتھ۔

پَرمانٕژھَن بوگ:۔یہِ کیژھا پَر مانٕژھنَس پٔتھ ہوورِ طرفہٕ تران چھُہ۔

پرمیشُر (پرمیشوٗر):۔ن۔مؤل۔پَرمیشوٗر <س: پَرمیشورہ ۔ دَے۔پَرماتما۔بگوان۔خوداے۔قادرِ مُطلق۔

پَرمیشوٗری:۔بڈٕ بڈٕ دیوی۔

پَرموٗزُن:۔ن۔مؤل ۔پَرموٗز <س:پَرٕ+مارجَن۔ ہَونہٕ بیترِ پتہٕ ہَونچہ جایہِ لوٗن کرُن تہٕ پتھ گُن رٕ دمُت سوٗر تہٕ پوٗش بیترِ کولہِ یا گٔلی موٗلس تل تراوُنی۔مِ،وَٹُھ پَرموٗزُن۔

پَرنالہٕ:۔ن۔مؤل۔پَرنال </اُ:پَرنالا <س:پرٛنال۔ سونٕگی یا نورِ پٲرٕ بَدرَوس یاوُتھس بیترِ وَتھ لگان چھےٚ۔

پَرنہٕ:۔ن۔مؤل۔پَرن۔زیوٗٹھ گوٹہٕ یتھ پٔٹھ وونہٕ خاطرٕ پَن چھُ آسان وٕلتھ۔

پَروَردِگار:۔ن۔مؤل۔پَروَردِگار۔<ف:پَروردگار۔ یا پَروَردگار۔رَچھن وول۔ریزق واتناوَن وول۔خوداے۔بگوان۔دَے اپشر۔

پَروَردٕ:۔ن/م۔مؤل۔پَروَرد<ف :پرورده۔ا۔رٕژھمُت۔ پولُمت۔۲۔پھاٲنٛچھلو وُمت۔

پَروا(پَرواے):۔ن۔مؤل۔پَرواے۔<ف: پَروا] پرواے۔گَل۔فِکر۔خیال۔

پَرواے بَرُن، پرواے کرُن:۔کُنہِ فِکر تھٕونی۔ کُنہِ کتھہِ بیترِ پٔٹھ اِحتیاطہِ سان پکُن۔

پَرواز:۔ن۔مؤل۔پَرواز<ف:پَرواز۔وُپھ۔وُڈو۔

پَروانہٕ:۔ن۔مؤل۔پَروان۔ <ف:پروانہ۔مُ س: پرٛمانہ۔ا۔حُکم نامہٕ۔حُکم۔اِجازتھ نامہٕ۔ ۲۔(شاعِری منٛز)پنہٕ پوپُر۔(وَرگہٕ)گتھ گرن وول۔عاشق۔

پَروٗرِش (کرٕنی):۔م۔مؤل۔پَروٗرِش۔<ف: پَرورش۔ پالُن پیتُرن۔بڈٕرُن۔پھاٲنٛچھلاوُن۔رَچھُن۔

پَروٕ:۔ن۔مؤل۔پَرو؟<۔ٹاکر شکلہِ اَکھ لوکُٹ بانہٕ۔

پَروَن پوٗنی شرٛ پُن:۔ضایہِ گژھُن۔رَتھہٕ نہٕ کھسُن۔

پَرہیز:۔ن۔مؤل۔پَرہیز<ف:پَرہیز]۔یہِ دِیہِ تی کھیوٗن۔ییمہِ سٟتی بیمار پیٚزٕ تہٕ نہٕ کرُن۔آم ڈام نہٕ کرُن۔

پَرہیزٕس آسُن:۔ا۔سٕکرے کرُن۔کھنبس چنبس منٛز نہٕ آم ڈام کرُن۔۲۔پتھ روزُن۔ اِحتیاط کرُن۔

پَرہیز دار:۔(بیمارس)دِیہِ وُن (کھنبن بیترِ)

پَرہیز کرُن :- وُچھو "پَرہیزَس آسُن"۔

پرہیز گار :- سمٔل۔ پرہیز < ف: پرہیز گار۔ دپندار۔ متقی۔ نِماز گُذار۔ پارسا۔

پرہیز گاری :- دپند آری۔ تقوا۔ پارسائی۔

پرہیز لد :- یُس پرہیزَس پپٹھ آسہِ۔ یُس نہٕ اَوٗل سوٗل ہیکہِ کھبتھ۔

پَریُن :- ن۔ مٔل۔ پَرن < س: پَرِ پوَنہ۔ چھانٔی (اوٹ بیترِ چھانُنہٕ باپتھ)۔

پرِنٔی زٕدی گرٕشھنی :- پَرِنکی پاٹھی زٕدی گرٕشھنی۔ (وَرگہٕ) سبٹھا مُصیبتھ وُچھٕنی آسنی۔

پَرِنی ژر :- کُنہِ چیزَس بیترِ زٕدی گاٹتی آسنی۔ پرٛیُن ہیٕوٕ گومُت آسُن۔ (اُتھرِ بیترٕستی) دوتہٕ دوتہٕ گوٚمُت آسُن۔

پَرِنی چھان :- ۱۔ پَری نہٕ ستی چھانُن۔ ۲۔ پُری نہِ کوٚ ڈمُت یازٕ اُویُل چھونمُت۔ (کانٛہہ چیز)۔ پَرِنی چھانٔی (لگِنی، لائِنی۔ سبٹھا نیٛک رٕوٗد (پیوٚن)۔

پریُن گرٕشھن :- دوٚکھو بیترٕستی کاژھ گرٕشھن۔ فِکروٕستی گٔدی تہٕ زٕدی گرٕشھنی۔

پرٛبند :- [ن۔ مٔل۔ پرٛبند < س: پرٛبَندھ۔ اِنتظار۔ بوٚندبَس۔

پرٛباتھ :- [ن۔ مٔل۔ پرٛبات < س: پرٛبھات۔ گاش پھولُنگ وَق۔ صُبح۔

پرٛباتِن، پرٛباتی :- گاش پھولہٕ وُن۔

پرٛباکرہیٕوٕ :- سمٔل۔ پرٛباکر < س: پرٛبھاکر۔ ڈٕلی ترٛ وو۔

پرٛباو :- [ن۔ مٔل۔ پرٛباو < س: پرٛبھاو]۔ اَثر۔

پرٛبوٗ (پرٛبھوٗ) :- [ن۔ مٔل۔ پرٛبوٗ < س: پرٛبُھ]۔ خودا۔ دَے۔ مأِلکھ۔

پرٛبود :- [ن۔ مٔل۔ پرٛبود < س: پرٛبُدھ] زانن وول۔ گاٹل۔

پرٛپنٛژھ :- < س پرٛپنچَہ] جہار۔ مایازال۔

پرٛتگھ (پرٛتھکھ) :- ن۔ مٔل۔ پرٛتگ < س: پرٛتھگ اَلگ کڈُن۔ چھٕہہ دیُن۔ اَزل۔ لاوأرث۔ (کرُن)۔

پرٛتگھ دیُن :- اَلگ کرُن۔ چھٕہہ دیُن۔ اَزل کرُن۔

پرٛتگھ زَد، پرٛتکہٕ لَد :- پرٛتکہٕ لَد۔ یُس پرٛتگھ آسکھ دیُتُمت۔ یُس اَزل آسہِ گومُت یا کوٚرمُت۔

پرٛتگھ لگُن :- کانٛسہِ چھٕہہ لگُن۔ کانٛہہ الگ یا بیوٚن کڈُنہٕ یُن۔ اَزل گرٕشھُن۔

پرٛتگھ نامہٕ :- پرٛتگھ دِنُک دُستاویز۔ پرٛتگھ چیری۔ پرٛتگھ وٕثُر۔

پرٛتاپھ :- ن۔ مٔل۔ پرٛتاپ < س: پرٛتاپہ۔ تیز۔ گاہ۔ بَجر۔ شوٗب، شان۔

پرٛتِگیا :- م۔ مٔل۔ پرٛتِگیا < س: پرٛتِجنا۔ ۱۔ (کُنہِ کامہ پپٹھ گنٛڈٕ مرٕ) کَل۔ پوٚختہٕ یَراد۔ ورٕتھ۔ ۲۔ واد۔

پرٛتما :- م۔ مٔل۔ پرٛتما < س: پرٛتما۔ موٗرتی۔ خاصکر تھ سوٗموٗرتی یوسہٕ سونس روپس یا ترٛامَس پپٹھ

بناوُنہٕ یِیہ۔ پۆز یِیَس کرنہٕ یارچھہِ ہِندی پأٹھی
نأڑی یِیہ تڑاونہٕ۔

پڑتہٕ ہَتھ:۔ن۔مؤل۔پڑتہٕ ہَت<س:پڑتہٕ ہَتہ۔
بدنام۔یَس سأری تھوکہٕ آسن ژھنان۔یَس
نہٕ پانَس نَش کانہہ بیہنہٕ دِیہ۔تھوکن لایَق۔

پرتہٕ ہَتھ گژھُن:۔بدنام گژھُن۔تھوکن لایق
گژھُن۔کأنسہِ نَش بِہُن لایق نہٕ روزُن۔

پڑتنکھ:۔ <س:پڑتنکشہ۔ٹاکارٕ۔نوٚن۔پڑوٗ کھٹ۔
بڑوٗنٹھہ کنہِ۔

پڑتھ¹:۔ن۔مؤل۔پڑتھ<س:؟پڑہَتہ۔ژٔنڈ۔ ٹاس
(لوریا کمچک بیترِ)۔

پرتھ²:۔<س:پڑتہٕ۔(بڑوٗنہہ لوٚگ) مِ،پڑتھ کانہہ۔
پڑتھ کأنسہِ۔پڑتھ ساتہٕ۔پڑتھ رنگہٕ۔

پڑتھ اُکھا:۔اکھ اکھ۔سأری۔کانہہ مُچھہ تڑاونے۔
یُس بہٕ سے۔

پڑتھ أکِس:۔یَس بہٕ تَس۔پڑتھ کأنسہِ۔ساری نے
أکِس أکِس۔

پڑتھا:۔[ن۔مؤل۔پڑتھا<س:پڑتھا۔رِواج۔ریتھ۔
رَسم۔

پڑتھُن:۔ن۔مؤل۔پڑتھ<س:پڑتھنہ۔پڑتھ۔نوٚن۔
ناوٕ نیرُن۔مشہور گژھُن۔

پڑتھہٕ وُن:۔ا۔نوٚن نیرُوٗن۔نبر نیرُوٗن۔پھٹہٕ وُن۔
(خاصکرِتھ زمینہٕ منز کُنہٕ چیز ک)۲۔بڑوُن۔

(ژُر بیترِ) پھأژھلوُن۔ووتھوُن۔

پڑدان:۔ن۔مؤل۔پڑدان<س:پڑدھان۔ا۔ زیُٹھ۔
ساری نے پیٹھہٕ کنیُک۔ساری نے کھٔسِتھ۔
صدٕر۔۲۔یتھ اَہمیتھ آسہِ۔یوسہٕ گوڈنچ کتھ
آسہِ۔مِ،پڑدان کتھ چھےٚ یہ زِیَس یہ تگہٕ نہٕ تس
پزنہٕ یتھ منز زنگ ژٔہنی۔

پڑزا (پرز):۔ن۔مؤل۔پڑزا<س:پڑجا۔ رَیتھ۔
رِعایا۔لۆکھ یِمن پیٹھ راز حۆکومتھ آسہِ کران۔

پڑزاپَتھ:۔ن۔مؤل۔پڑزاپت<س:پڑجاپَتہٕ۔ا۔
بڑہماہَن بناوی یمتی تم زِٹھی یِمن نشہٕ زٕنکی لۆکھ
ووپدیہ۔۲۔بڑہما۔خالِق۔

پڑزلُن:۔ن۔مؤل۔پڑزَل<س:پڑجولنہ۔چمکُن۔
گاہ تڑاوُن۔نپہ نپہ کرُن۔زٕژٕ تڑاونہِ۔

پڑزلاوُن:۔چمکاوُن۔نأپہٕ ناوُن۔گاہ تڑاوناوُن۔
زٕژٕ تڑاوناوُن۔نپہ نپہ کرٕناوُن۔

پڑزلہٕ وُن:۔نأپہٕ وُن۔گاہ تڑاوُن۔

پڑژَر:۔ن۔مؤل۔پڑژَر(س:پڑچر۔ا۔بانگ
گٔھنگ یا پلوٗک بیترِ) اِستیمال۔۲۔رِواج۔

پڑژَرس اَنُن (تھوُن):۔اِستیمال کرُن۔ورتاوَس
منز انُن۔

پڑژرس لگُن:۔ورتنہٕ یُن۔۲۔آژھنہٕ یُن۔

پڑژَلِتھ:۔[مؤل:پڑژَلت<س:پڑچلت]یُس
چالو آسہِ۔یُس، پڑژَرس منز آسہِ۔یمیُک

رِواج آسہٕ۔

پرٛژَنڈ:۔ن۔مؤل۔پرٛژَنڈ < س:پرٛچَنڈ۔ا۔سخ تیٚز۔ تاو۔تاپہٕ ژَنڈ۔٢۔کُنیُک سخ زور۔(بلایہِ بیترِ ہُند)۔

پرٛژار:۔ن۔مؤل۔پرٛژار < س:پرٛچار۔ا۔وَرتاو۔ ٢۔(کُنہِ کتھِ ہُند عامَس منٛز) پھاٗلاو۔ پرٛچار۔تبلیغ۔پرٛوپگَنڈا۔مذہَب بیترِ لۄکن اَندر پھاٗلاوٕنٕچ کاٗم۔

پرٛژارَ کھ:۔(پرٛچارَ کھ)۔پرٛژار کرن وول۔ مذہب بیترِ لۄکن اَندر پھاٗلاوَن وول۔تبلیغ کرن وول۔

پرٛژار کرُن:۔(کانٛہہ کتھ)لۄکن تام واتناوٕنی۔

پرٛژھ:۔م۔مؤل۔پرٛژَھ < س:پرٛچھ ?=سوال کرُن] اکہِ قسمُک گِنٛدُن ٹٕھ یمیُک جواب یا مطلب ژھانڈُن مُشکِل آسہِ،م،اَڈ گز مانٛز ڈوڈ گز پۄژ (تہِ گوسرٛ ن تہٕ پنہٕ داو)۔

پرٛژھ ترٛاوٕنی:۔سیٚدی پاٗٹھی فِکرِ ترٕنی لایَق کتھ نہٕ گرِتھ وٕلتھ کتھ وَنٕنی۔گنٛڈن باٗتھ ژھنٛن۔

پرٛس:۔ن۔مؤل۔پرٛس < انگ.پرٛس۔(Press) ا۔چھاپ خانہٕ ۔چھاپٕنٛچ مشین۔٢۔اَخبار۔ ٣۔گُنٛدی۔اِستٔری۔لوہہٕ۔

پرٛسَن (پرٛسَنٛد):۔سمٔول۔پرٛسَن < س:پرٛسَنّہ۔خوش۔

پرٛسَن تھوُن:۔خوش تھوُن۔تسلاٗ کرُن۔رٕژوُن۔

پرٛسن گرٕژھُن:۔ژٹھُن۔

پرٛسَنگ:۔ن۔مؤل۔پرٛسَنگ < س:پرٛسنگہَ۔یوسہٕ کتھ وبژٕھناونہٕ آسہِ یوان۔یتھ پیٹھ بحث آسہِ چلان۔(کُنہِ کتھِ ہُنٛد) حوالہٕ۔

پرٛسَنگ تُلُن:۔کانٛہہ کتھ تُلٕنٕی۔کُنہِ کتھِ بیترِ وَکھنٕی کرٕنی۔

پرٛسَنگ ووتھُن:۔کانٛہہ کتھ ووٕتھنی۔کُنہِ کتھِ پیٹھ بحث ووتھُن۔

پرٛساد:۔ن۔مؤل۔پرٛساد < س:پرٛساد۔نۆید۔توبرُکھ۔

پرٛسُن:۔سمٔول۔پرٛسُن < س:پرٛسَونہ] پیٚن دیُن۔ (کاٗنسہِ) شُرزیٚون۔

پرٛسہِ وٕنی:۔سوزنانہٕ یَس وُنہِ تہٕ پیٚن دِژ واٗنٛس آسہِ۔

پرٛشُن (کرُن):۔ن۔مؤل۔پرٛشن < س:پرٛشنہَ۔ ا۔کاٗنسہِ جوتشس،اتھہِ وُچھُن واٗلِس یا رملہٕ واٗلِس آیندِ حالاتن مُتلق پرٛژھُن۔٢۔آیندٕ حالاتن مُتلِق پیش گویی کرٕنی۔

پرٛگٹھ (پرٛؤگھٹ):۔ن۔مؤل۔پرٛگٹ < س:پرٛگٹہ] نۆن۔ٹاکار۔صاف نظرِ یِوُن۔

پرٛگٹاوُن:۔نۆن کڈُن۔نظرِ تل صاف پاٗٹھی اَنُن۔ تیُتھ بناوُن یتھ ساری وُچھتھ ہیکَن۔

پرٛگٹُن:۔ا۔نۆن نیرُن۔ٹاکارٕ لبنہٕ یُن۔نظرِ تل صاف یُن۔ظاٗہر سپدُن۔٢۔پۆزنیرُن۔ بَرٛابرُن۔خاصکرِتھ کاٗنسہِ ہنٛز کتھ یا خاب

بیتر ۔ مِ ،تس پڑ کھٹو بہِ سُند شاپھ ،زانُہہ کاُلِ چھ سُوٚپُن تہِ پڑ کھتان ۔

پڑ کاش :۔[ن ۔ مؤل ۔ <س: پرکاشہ] گاش پڑاگاش ۔

پڑ کاشستھان :۔ن ۔ مؤل ۔ پڑ کاشستھان <: پڑ کاشستھانہ ۔ نوٗرُک آگر ۔ (للہ دید)۔

پڑ گژاژُن :۔کُنہِ کتھِ ہنٛز شکل گنڈٕنی ۔ وولہِ دولہِ کتھہٕ کرنہِ ۔ مغزنہٕ ڈنجہِ روزٕنی ۔ مِ ،جن چھُس پڑ گژ اُمت ۔

پڑکٹِکل :۔ن ۔ مؤل ۔ پڑکٹِکل <انگ :س (Practical) ا۔ عملی تجربہ یا کام ۔ یوسہٕ کام اتھہٕ تلہٕ نیرِ ۔ ۲۔ (سائنسُک) تجربہ ۔

پڑ کرتھ :۔م ۔ مؤل ۔ پڑ کرتھ <س: پڑ کرتہ ۔ ا۔ مزاز ۔ طبیعتھ ۔ سوبھاو خصلتھ ۔ مِ ،لولکہِ نارٕ ستی واُنج بُزم ۔ پڑ کرتھ ہنٛز م پوٚنہٕ ستی (للہ دید)۔ ۲۔ مادٕ یتھ دُنی یہکی چیز بنان چھِ ۔ مِ ،ساری چیز چھِ پڑ کرژ منٛز ے وو پدان ۔ ۳۔ کاینات ھ ۔

پڑ کرم :۔ن ۔ مؤل ۔ پڑ کرم <س: پڑ کرما ۔ أندی أندی پھیرُن ۔ پڑید کھٔن ۔ طواف ۔ خاصکر تھ کُنہِ تیرتھس یا اَستانس بیترِ ۔

پڑ گو :۔ [ن ۔ مؤل ۔ پڑ گو <س: ؟] تگاری (اَکھ علاقائی لفظ)۔

پڑ لے :۔م ۔ مؤل ۔ پڑ لے <س: پڑ لیہ ۔ قیامتھ ۔ ساری زگتُک ناش ۔ ساری ہے سوٚم سوٚتُر تباہی

پڑ لے گژھُن :۔وُچھان وُچھان ساری ہے سوٚم سوٚتُر گژھُن ۔ قیامتھ گژھنی ۔ وُچھان وچھان کانٛہہ خاکس لارُن ۔ پھش یُن ۔ کانٛہہ بوٚڈ مُصیبتھ یُن ۔

پڑ لیہِ کال :۔سو گریٖیلہ ساری ہے سوٚم سوٚتُر گژھہِ ۔ قیامتچ وِزِ ۔ دُنی یا ختم گژھنُک وَق ۔

پڑ مان :۔ن ۔ مؤل ۔ پڑ مان <س: پڑ مانہ ۔ ا۔ ثبوٗتھ ۔ کینٛہہ ثابتھ کرنچ دٔلیل ۔ ۲۔ سو کتھ ییمہِ موٗجوٗب کینٛہہ کرُن پزِ ۔ کانٛہہ مانٕنی ہٕژ کتھ ۔ سو کتھ یوسہٕ مانٕنی پیِٕیہ ۔

پڑنَو :۔ن ۔ مؤل ۔ پڑنو <س: پڑنو ۔ اوم ۔ اوم کار ۔ وومکار ۔ ہیندٕ ہن ہُند پوٚیتر اَچھُر ۔

پڑنے :۔ن ۔ مؤل ۔ پڑنے <س: پڑنیہ ۔ ا۔ نرمی حٔلیمی شرافتھ ۔ زاری ۔ ونٔنے ۔ ۲۔ پڑیم ۔ مایے موحبتھ ۔

پڑنام :۔ن ۔ مؤل ۔ پڑنام <س: پڑنامہ ۔ نمسکار ۔ پرن پیوٚن ۔ گُلی گنڈٕنی ۔ بنٛدگی ۔

پڑنالی :۔ [م ۔ مؤل ۔ پڑنالی <س: پڑنالی] أبدرِ پٹھچ سو نالی ییمہِ منٛزی پۄزایہِ ہُند پونی بون پیوان چھُ ۔

پڑنُن [1] :۔ن ۔ مؤل ۔ پڑن <س: پانڈ ۔ سفید گژھُن ۔ کرٕ ہیٚنبر ژلُن ۔ صاف گژھُن (کانٛہہ چیز بیترِ چھٔلِتھ)۔

پڑنگ :۔ن ۔ مؤل ۔ پڑنگ <س: پَریٖنکہ ۔ پلنگ ۔ اکھ قسمُک تھدِ چار پایے ۔ شاہی چوٗکی یا تخت ۔

پڑ واد:- ن ۔ مؤل ۔ پڑ واد > س: پڑ + واد ۔ ہَکھ ۔ کڑ کھ ۔ اعلان ۔

پڑ واد کرُن:- ہَکھ دِنۍ ۔ کڑ کھ دِنۍ ۔ اعلان کرُن ۔ ساری نِے بوزِ وُن وَنُن ۔

پَرواہ:- ن ۔ مؤل ۔ پَرواہ > س: پُرواہَہ ۔ ا ۔ چَلہِ وُن، پکہِ وُن (اَنہِ کنہِ بیترِ) ۔ ۲ ۔ ءگتھ ۔ آبک وِہُن ۔ آبک تیز وَسُن ۔

پڑ وٕ:- م ۔ مؤل ۔ پڑ و > س: پڑ بھا ۔ ا ۔ تاپہِ زٕ ژ ۔ چُھچ تاپہِ زٕ ژ ۔ ۲ ۔ کُنٕیک نأپُن ۔ (کَنٛچ) چمکھ ۔ ٹیُتھ تیز گاش ییمہِ ءستۍ أچھن ٹکریِن ۔

پڑ وِلگنہِ:- تیز گاشہِ ءستۍ أچھن ٹکریُن ۔ بُتھہِ تیز گاش آسنہِ کِنۍ أچھن اَنہِ گوٚٹ ہیُؤ ہ گرٕ ھُن ۔

پڑ وِ ووتھنہِ:- زٕ ژٕ نیرنہِ ۔ نپہِ نپہِ کرُن ۔ سَخ پڑ زلُن ۔ چمکھ نیرٕ نۍ ۔

پڑ وِ یِنہِ، پڑ وِلگنہِ:- تیز گاشہِ ءستۍ أچھن ٹکر لگنۍ ۔

پڑ ورَتھ:- م ۔ مؤل ۔ پڑ ورَت > س: پڑ ورِتہ ۔ ا ۔ تڑ اے (ٹھی پیٚچ) ۔ پوٚ ۔ ۲ ۔ دُنۍ یا بسأوِتھ تہِ دَے سَرُن ۔ عُقبا سَرُن ۔ ۳ ۔ چال چلن ۔ دُنۍ یأوی کارٕ بار ۔ سمسارُک وِیوٚ ہار ۔ دُنۍ یأوی کامبن کُن لگُن ۔ مِ، نِژوٚنہِ وٕ ژٕ حر گرٕ شِنشہِ ژھبن گوٚیَن گوپڑ ورٕ ژیٕ پڑ ژ موکلِتھ یِڑ ہ سُمرٕ ژ کالس اکھ کھبن گومَن گوہتھ مَن موہن ناتھ (کرشن راز دان) ۔

پڑ ے:- م ۔ مؤل ۔ پڑ ے > س: پڑ یتہِ ۔ پڑ یم ۔ مائے، موحبتھ، روٗژ ۔ شوق ۔

پڑ ے آءسنٕ:- ا ۔ مائے آءسنٕ ۔ موٚحبتھ آسُن ۔ پڑ یم آسُن ۔ ۲ ۔ کُنٛچ روٗژ آءسنٕ ۔ کانٛہہ چیز خوش یِن ۔ پسند آسُن ۔

پڑ ے تھوٕنۍ:- مائے تھوٕنۍ ۔ پڑ یم تھوٗن ۔ لول ورتاوُن ۔

پڑ ے گرٕ ھنۍ:- پڑ یم گرٕ ھُن ۔ موٚحبتھ گرٕ ھُن ۔

پڑ یز:- ن ۔ مؤل ۔ پڑ یز > انگ: پڑ یز ۔ (Prize) ۔ ینامہِ ۔

پڑ یم مِنسٹر:- ن ۔ مؤل ۔ پڑ یم مِنسٹر > انگ: پڑ یم مِنسٹر (Prime minister) وٗزیرِ اعظم ۔ زیٹھ تہِ ساری نِے تھوٚد وٗزیر ۔ مہامنٹری ۔

پڑ ے ویٹ، پڑ یوَٹھ:- > انگ: پرائیویٹ ۔ (Private) ۔ ذأتی ۔ خاص پنُن ۔ سرکأری نہِ ۔

پڑ اپتھ:- م ۔ مؤل ۔ پڑ اپت > س: پڑ اپتہ ۔ ا ۔ پڑ کرتھ ۔ مزازٕ ۔ یہِ ہتھ آمٕت یا زامُت آسہِ ۔ مٕنٛج تڑ اے ۔ پڑ ورتھ ۔ مِ، تَس گرٕ ھہِ رٕ ژ پڑ اپتھ پینٛ ۔ ۲ ۔ لاب ۔ یہِ اتھہِ لگہِ ۔ یہِ ولتہِ ۔ یہِ میلہِ ۔

پڑ اتا کال:- ن ۔ مؤل ۔ پڑ اتا کال > س: پڑ اتہ کالہ ۔ صُبح ۔ گاش ۔ پھولنگ ساتھ ۔ صُبحُک وَق ۔ سُلی ۔

پڑ اتھ، پڑ اتھ پڑ اتھ:- ن ۔ مؤل ۔ پڑ ات > س:؟ پڑ اش ۔ بکھ بکھ ۔ ٹرٹر ۔ کتھہِ بکواس ۔ یتمہِ کتھہِ ییمن نہِ سادے آسہِ ۔ پرٕ پر ۔

پڑ اتھ پڑ اتھ لگُن:- بکھ بکھ لگُن ۔ کتھہِ بکواس

شۆرۆ گرٛشُن۔

پڑاٹُن:-مۆل۔پڑاٹ <س: پاٹنم۔۱۔مٕژرُن، کھٕنتھ یاپھُٹرِتھ مٕژرُن۔۲۔مۆلہِ کڈُن۔

پڑارُن:-مۆل۔پڑار <س: پڑارتھنم۔اِنتظار کرُن۔ کانٛسہِ سمکھنہٕ خاطرٕ ٹھہرُن۔کانٛسہِ ہنٛز یِنہٕ چہِ شیہِ کل روزٕنۍ۔

پڑارُون:-یُس پڑاران آسہِ۔یُس گُنہٕ باپتھ ٹھہر یومُت آسہِ۔یُس کانٛسہِ اِنتظار آسہِ کران۔

پڑاتھنا:-[م۔مۆل۔پڑارتھنا <س: پڑارتھنا۔دُعا۔ عرض۔

پڑاژل:-مۆل۔پڑاژل <س: پڑانتہ+ک۔اَل <س: پالہ۔یَس بَجہِ۔بَجہ پڑاژ آسَن۔یَس بدصوٗرتھ پڑاژ آسَن۔یَس وُٹھن ہنٛدی اَند بے شوٗب آسَن۔

پڑاژھ:-م۔مۆل۔پڑاژ <س: پڑانت۔۱۔اُسٕک کوٗنٛج۔سوجاے یِتھ ہیٛری مٕنٛز تہٕ بوٛنۍ مٕنٛز وُٹھن ہنٛدی اَند میلان چھہِ۔۲۔وُٹھ کوٗن۔ مۆرنہٕ آمُت اَند (گُنہِ ورَقُک یا وَتنُک بیترِ)۔

پڑاژن دود لور آسُن:-لوکٕٹ آسُن۔بالغ نہٕ گومُت آسُن۔عقل نہٕ آمٕژ آسٕنۍ۔یہِ چھُ یِوان ہزلہِ پاٹھۍ تہِ وننہٕ۔

پڑاژ ژٹنہٕ:-اَسَن ہنٛدی کوٗن ژٕٹتھ نٕنۍ۔۲۔کتھ نہٕ کرنہٕ دِنۍ۔کتھ کران کران سٕبٹھاہ پھِر منٛز

وۆتھُن۔م،سہٕ چھا کتھ دِوان کرنہٕ سہٕ چھُ پڑاژ ژٕٹان۔۳۔اَسہٕ منٛز نٕیُن (کھنہٕ چیز)۔ یہِ چھُ شرارتہٕ کٕنۍ وَننہٕ یِوان۔م،شُری چھا کینٛہہ کھنہٕ دِوان یم چھہِ پڑاژ ژٕٹان۔

پڑاژ واہرنہٕ:-۱۔سورٕے اَس مٕژراوُن۔ ۲۔اَسان اَسان پھرٛاتھ وَنٕنۍ۔اَسہٕ وِنہِ چانٹھہِ فطارتھ وَنٕنۍ۔۳۔طمع کرُن، لالچ کرُن۔

پڑاژ یِنہٕ:-پڑاژن نِشہِ پانٛہٕ گرٛشنہِ۔پڑاژن دود کرُن۔

پڑاژھ یِنٛز:-وَٹنہٕ آمُت اَند یا مۆرنہٕ آمُت کوٗنٛج ژٕٹُن (کتابہِ بیترِ ہُند) گِیرس گُنہِ اَندٕ یا طرفہٕ کوٗس کاسُن۔

پڑاس:-ن۔مۆل۔پڑاس <س: پڑاسہَ۔۱۔پرٛۆگہِ منٛز ژٕٹتھ یمہٕ روپیہ کورِ مأیلس واپس سوزنہٕ چھےٚ یِوان۔۲۔گُنہِ واتمتہِ رَقمہٕ پٕتھہٕ اُڈٕہنا واپس کرٕنۍ۔

پڑاسہٕ دیار:-پرٛۆگہِ تمہٕ روپیہ یمہٕ پڑاس ژٕٹتھ واپس یِوان چھےٚ کرنہٕ۔

پڑاسہٕ نیاس:-پڑاس، کھوٚمۆہنوی آنہٕ یُس واپس یِوان کرنہٕ چھُ۔پڑاس بیترِ۔

پڑاسہٕ ہار:-پڑاسہٕ دیار۔

پڑاس دیُن:-پرٛۆگہِ منٛز کینٛہہ روپیہ بیترِ ژٕٹتھ کورِ مأیلس یا تسنٛدِ طرفہٕ کانٛسہِ ہِشگدارس واپس سوزنہٕ۔

پڑاس ژٹُن :-ا۔ پرؤگہِ منز اَوٗ ڈٹلتھ کورِمائِس واپس سوزُن۔۲(ہزلہِ پاٹھی) کانٛسہِ ہنز وکتھو منز اپزٕ میزٕ ژٹُن۔

پڑاشُن :-مؤل۔پڑاشن <س:پڑاش۔اوپ ژوپ کرُن۔گوڈنِکہِ پھرِ شُرس کینٛہہ کھیوٗن دیُن۔

پڑاکر ،پڑاءکر :-ن۔مؤل۔پڑاکر <س:پڑاکار۔ ا۔لرِ ہُند پیٹھُیم پور۔۲۔لرِ ہندبن پیٹھمبن پورَن ہُند بار۔

پڑاکر پیوٗن :-ا۔ پیٹھمو پورَن ہِندِ بارٕ ستی ٹلِمس کُنہِ پورس کانٛہہ کوٚس اَژُن۔۲۔روب پیوٗن۔

پڑاکر کرُن :-پیٹھمبن پورَن ہِندِ بارٕ ستی ٹلُیم پور دَرُن یا تتھ سمبر روزُن۔م،لرِلوٗ رپڑاکر۔

پڑاکارِ :-ن۔مؤل۔پڑاکار <س:پڑاکار۔لرِ ہُند لَبہِ ژوک۔

پڑاکرِت :-ن۔مؤل۔پڑاکرِت <س:پڑاکرِتہ۔ عام لوٗکن ہنز سو زبان یوسہِ سنسکرِت بگرِتھ بنیہ،یوسہِ سنسکرِتس ستی ستی عام لوٗکھ اُسی پتھ کالہ بولان۔

پڑاکھ :- <س:پڑاک]۔ برؤنٛھُیم۔پڑون۔یہِ چھُ کانٛشرِس منز صرف زنم لفظس ستی بروٗنٛھ یوان مثلن،پڑاکھ زٕنم۔

پڑاگاش :-ن۔مؤل۔پڑاگاش<س:پڑکاش۔گاش۔ گاہ۔پڑکاش۔روشنی۔

پڑالَب ،پڑالَبد :-ن۔مؤل:پڑالبد <س:پڑاربدھ۔ پڑاکھ زنمہِ کِہن کرمن ہُند پھل۔قسمتھ۔

پڑالَبہِ بوٚڈ :-نصیبہِ وول۔باگہِ وان۔بختہِ لوپُن۔ بختہِ بوٚڈ۔

پڑالَبہِ وول :-نصیبہِ وول۔باگہِ وان۔پڑالَبہِ بوٚڈ خوش قسمتھ۔

پڑالَب پھیرُن :-رِتی دؤہ ینٛنۍ۔نصیبہِ پھیرُن۔ قسمتھ کھسُن۔

پڑان اِ:-ن۔مؤل:۔پڑان <س:پڑلنہ۔ا۔شاہ۔۲۔زوٚ۔

پڑانَن تھپہِ تھپھ آسنۍ :-کُنہِ کتھہِ ہُند پھرٛٹھ آسُن۔کُنہِ کتھہِ باپتھ اَژزُونیر زوٚلگُن۔

پڑانہِ ڈنٛڈ :-موتک سزا۔زوٚکڈنک ڈنٛڈ۔

پڑانہِ سنٛدار:-اَنٛدرکینٛہہ واتنہِ ستی زوٚ سنٛبالُن، خاصکرِتھ تسُند یُس بوچھہِ دادِ تریشہِ ستی یا دادِ وادِ کنۍ مرنہِ آسہِ پیومُت۔

پڑانہِ سنٛدارُن :-زوٚ ٹھیکراوُن۔زوٚسَنٛبالُن۔شاہ پھیُر کرُن۔

پڑانہِ گنٛڈ گنٛڈ :-کھس زوٚنیر زوٚ آسُن۔کہوٚ تام کہوٚ تام زِنٛدِ آسُن۔شاہہِ کھسہِ وَہے یا ژآسنۍ۔

پڑان تڑاونۍ :-ا۔مَرُن۔زوٚنیرُن۔شاہ نیرُن۔ اَمانتھ دیُن۔پڑان دِنۍ۔۲۔(وَرگہِ) لبڈُن۔ بے ہمتھ سپدُن۔

پڑان دِنۍ :-مَرُن۔زوٚدیُن۔شاہ نیرُن۔(کانٛسہِ

ہُنٛد)۔ اَمانتھ دِین۔ پڑان تڑوٕنی۔۲۔ (کأنٛسہِ) زُودِین۔ زُوبخشُن۔ نٕو زندگی دِنی۔

پڑان سورِنی:۔۱۔ زُونیرُن۔ مرُن۔۲۔ مرنہٕ پیٛون۔ آش سورِنی۔ ووٚمید راوٕنی۔ پڑھنہٕ روزِنی۔

پڑان کھسُن:۔زُوکھسُن۔ زُونیرنس تیار آسُن۔ مرنہٕ سرآسُن۔ مرُن یامَران آسُن۔ پڑان نیرُن۔

پڑان نیرُن:۔زُونیرنس تیار آسُن۔

پڑان۲:۔ن۔ مؤل۔ پڑان <س: پلانڈُ۔ گنٛڈٕ زأژ مٕنزا کھ سبزی۔

پڑانہٕ گٕج:۔لوگٹ پڑانہٕ گُل۔۲۔ پؤژ ژٕٹتھ پڑان۔

پڑانہٕ موٚنڈ:۔پڑانہٕ گٕجہٕ ہُنٛد گنٛڈ یا گوگُل۔ پڑانہٕ گنٛڈ۔

پڑانایام:۔ن۔ مؤل۔ پڑانایام <س: پڑانایامہ۔ ہٕٹھ یوٚگُک شاہ کھارُنک والُنک اَبیاس۔ شاہ قوبوٗ کرنُک اکھ طریقہٕ۔

پڑانُن:۔مؤل: پڑان <س: پُرانہ]۔ پڑون گرٕ‌ھُن۔ نوٚونہٕ روزُن۔ یُژکول گرٕھُن۔ نوبرنہٕ روزُن۔

پڑانبر:۔یُژکول آسٕنٛچ حالتھ۔ رٕتچ پھلنٕچ حالتھ۔

پڑاوُن:۔مؤل۔ پڑاو <س: پڑاپنہ]لٔبُن۔ حاصِل کرُن۔ اَتھس منٛزیُن۔ کأنٛسہِ کینٛہہ واتُن، بُنُن۔ میلُن۔

پڑاہ:۔ن۔ مؤل۔ پڑاہ <س: پڑاشا۔۱۔ پأنٛتھُن۔ تصرُف۔ آوٚٹھ۔ تھپھ۔ زٕ‌ن بیتر اژُن۔۲۔ کأنٛسہِ ہُنٛدِ رنگہٕ ہاوُن۔ دِے۔ نفرتھ۔ م، زٕن چھس

میون پڑاہ زِمےٚ وُچھتے چھُ ژلان۔۳۔ پھرٕٹھ وٕحشتھ (ورگہٕ پأٹھی)۔

پڑاہ پأنٛتھُن:۔تصرُف زٕن (اژُن)۔ آوٚٹھ۔ (دِیو پیٛون۔ کمرأزی زیٛومٕنز)۔ (خاصکٔرتھ ییٚلہِ کأنٛسہِ امہِ ستی تٕھ بیتر کھسہِ یا بٔرژِ زنانہِ اڑٕ لیٚوک بیتر گرٕھہِ)۔

پڑاہ زیر گرٕھنی:۔کُنہِ چیزٕچ یا کینٛہہ کرنٕچ شٕکل گنٛڈٕنی۔ کُنٛج تھپھ گرٕھنی۔ کُنہِ کُن ہاوُن۔

پڑاہ کرُن:۔۱۔ تصرُف کرُن۔ تھپھ کرِنی۔ آوٚٹھ کرِنی ۲۔ پھرٕٹھ کرُن۔ وٕحشتھ کرُن۔

پڑاہ گرٕھُن:۔۱۔ تصرُف گرٕھُن۔ تھپھ گرٕھنی۔ آوٚٹھ گرٕھنی۔۲۔ پھرٕٹھ گرٕھُن۔ وٕحشتھ گرٕھُن۔

پڑاہ لَد:۔۱۔ یَس پڑاہ آسہِ گومُت۔ تصرُف لَد۔ آوٚٹھہِ لَد۔ یَس زٕن بوٚتھ ژامُت آسہِ۔۲۔ سپٕز لَد۔

پڑاے:۔م۔ مؤل۔ پڑاے <س: پڑایہ یا پڑ جاتہ۔ ۱۔ ٹھوٚلہِ پوٚرتٕڑ أوِتھ کوکرِ ہُنٛد أکِھ جایہِ بِمار ہیوٚہ روزنٕچ حالتھ۔۲۔ لوٚب ہیٛون۔ ۳۔ کھٕین چٕن تٕڑ أوِتھ اَلگ پأٹھی بِہُن۔

پڑایہِ اَژُن:۔(ہزلہٕ کٔنی) شَرمہِ داو ژُوٚرِ بِہُن۔

پڑایہِ بِہُن:۔(ورگہٕ پأٹھی) نٔرزنگہٕ وٕٹِتھ بِہُن۔ کانٛہہ کام کارنہٕ کرُن۔

پڑایہِ کوٕکر:۔ل۔ م۔ سو کوٕکر یَس پڑاے آسہِ آمٕژ یا یَس پڑاے تہٕ پڑاے یوان آسہِ۔ (ورگہٕ

پاٚٹھی) آلٕڑی ،یَس یا یوٚسہٕ کامہِ کارَس گَشہِ یاأکہِ ہےٚ جایہِ ہٮ۪تھ روزِ۔

پڑاینٛچِت (پڑایاچِتھ):–ن۔موٗل۔پڑایاچِت < س : پڑاینٛچِت۔گفارٕ۔گوناہو نِشہِ موکلنہٕ باپتھ کیٛنژَس کالَس کھٮ۪بن چِن بیترِ ترٛاوُن۔ہیٚنٛد ہن ہِنٛز توبہٕ کرنٕچ اکھ رٮ۪تھ۔

پڑاینٛچِت (پڑایاچِتھ) کرُن :–گفارٕ کرُن۔توبہٕ کرنٕچ رٮ۪تھ پالٕنۍ (کانٛہہ اَتُر کرنہٕ پتہٕ)۔

پڑاینٛچِت (پڑایاچِتھ) کھسُن :–تیٚتھ کانٛہہ اَتُر بیترِ کرُن یٚمہِ سبٕبہٕ پڑاینٛش چِھچ رٮ۪تھ پالٕنۍ ضوٗروٗری بنہِ یا گفارٕ پیٚیہِ کرُن۔

پڑاینٛچِتۍ (پڑایاچِتی):–یُس گفارٕ کرِ۔یُس پڑایاچِتھ کرِ۔پڑاینٛچِتھ کرن وول۔

پڑتھوی:–م۔موٗل۔پرٛتھوی < س:پرٛتھوی۔ا۔زٔمین۔بُتہٕ راتھ۔۲۔زَگتھ۔سمسار۔دُنیاہ۔

پٕرٛژ:–م۔موٗل۔پرٛژ < س:پرٛچھّ۔سوگرِ۔کنہِ یتھ نَژ ناٚوِتھ پَن چھِ وَلان۔

پرٛیٚژدَن :–پرٛیٚژہِنٛز مٔنزی مہٕ لوٗرِ ہُنٛد سُہ حصہٕ یتھ تھپھ کران چھِ۔

پرٛیٚژ ڈٔنڈ :–پرٛیٚژہِنٛز مٔنزِم لوٗر۔

پرٛیٚژ کمبر :–پرٛیٚژہِنٛز کاٚنۍ۔

پٕرٛژَرَن:–م۔موٗل۔پرٛژَر < س:پرٛچَرنہٕ۔ا۔وَرتاوَس منٛز آسُن۔اِستیمالَس منٛز آسُن۔اَژُن مت

آسُن۔(بانہٕ ،پلو بیترِ)۔۲۔اُڈرَن۔

پڑٕگھٹ ،پڑوٗ گھٹ :–ن۔موٗل۔پرٛگھٹ < س: پرٛگٹہٗ۔ا۔نوٚن۔ٹاکارٕ۔صاف نظریوٗن۔ ظاٚہر۔۲۔یتھ بٕنہٕ کانٛہہ شکھے آسہِ۔

پڑٕگھٹۍ پاٚٹھی :–نٔنۍ پاٚٹھی۔ٹاکارٕ پاٚٹھی۔صاف پاٚٹھی۔ ظاٚہر پاٚٹھی۔

پڑوٗ گھٹ سوٚپُن :–سُہ سوٚپُن یا خاب یُس برابر پٮ۪یہِ۔پوٚز خاب۔

پڑٕکھٹاوُن :–نوٚن کڈُن۔نَنٛرٕس کڈُن۔

پڑکھٹُن :–برابرٕ یُن۔غاٚیبہٕ منٛز نوٚن نیرُن۔

پڑاٚپین :–ن۔موٗل۔پڑاٚپن < س:پرٛاپنہٗ۔ا۔سُہ کھٮ۪بہٕ باویُس دٮ۪یہِ ہٕندی ناٚوی آسہِ تھوٚومُت۔ نُویدِ۔توٚبرُکھ۔۲۔تم شوٗلوٗکھ بیترِ یم گُنہِ کھٮ۪بہٕ باوَس دٮ۪یہِ ہٕندی ناٚوی کرنہٕ باپتھ پرنہٕ چھُ یوان۔نُویدِکۍ شوٗلوٗکھ۔

پڑاٚپین ہاوُن :–دٮ۪یہِ ہٕندی ناٚوی نُوید تھاونہٕ وِزِ شوٗلوٗکھ پرٕنۍ۔

پڑاٚج :–م۔موٗل۔پڑاج۔ < پڑاکرت:پرالہٗ < س: پلالہ۔وَشکہِ یا کنکہِ گاسہٕ۔خاصکٔرتھ نیٚگ کٔرِتھ کنکہِ گاسہٕ بیترِ ،یہِ چھُ زیٖنہٕ سٮ۪تۍ اُڈرَنہٕ یوان۔

پڑاجہِ بوٗر :–لبن ہُنٛد زیٖنہٕ پلستر یتھ پڑاٚج آسہِ مِلِتھ۔

پڑاجہ ٹوٗپِ :- پڑاجہِ بنأومژ ٹوٗپِ یا کلہٕ وُلٕین۔

پڑاجہِ کیٖسر :- پڑاجہِہندی نکی نکی ریزٕ یم بأرس لگان چھِ۔

پڑأریُس :- ن۔ مؤل۔ پڑأریُس <س: پَرارِ+ک: اُس <پرَسہٕ برۄٚنہہ اکھ ؤری۔ ژؤری بروٚنٹھ۔

پڑأنی :- ن۔ مؤل۔ پڑأنی <س: پڑانی۔ جاندار۔ ژۄ ذاتھ۔ ذی روٗح۔

پڑأنی :- ''پڑون'' لفظُک جمع۔ وُچھو ''پڑون'' تہٕ۔

پڑأوِش :- م۔ مؤل۔ پڑأوِش <س: پڑاوِش؟ ا۔ نولرِ اژُن۔ ۲۔ نولرِ اژنک سال۔

پڑِتُن :- ن۔ مؤل۔ پڑت < آوازِ پیٹھ۔ أنِی یتھ آسنہٕ کنی تھوکھ تہٕ تھوکھ ترٛاوِنی۔ زلنہٕ موکھہٕ أسہٕ مژ یوٗنی بری بری دیُن۔

پڑتھ، پڑتھ پڑتھ :- ن۔ مؤل۔ پڑتھ < آوازِ پیٹھ۔ تیُتھ بگھ بگھ یتھ مژ پڑاژو کنی تھوکہٕ نیری ژلُن۔

پڑِژِھش :- م۔ مؤل۔ پڑِژِھش <ف: پُرسش] پُرسش۔ تفتیش۔ تحقیقات۔ پڑژھہِ گأر۔ بازخاس۔ پرخاش۔

پڑِژِھش لگِنی :- پرژھہِ گأرٕ لگنی۔ بازخاس لگُن۔ تفتیش لگُن۔ تحقیات لگُن۔ وادووتھُن۔

پڑژھہِ گأر :- م۔ مؤل۔ پڑژھہِ گأر <س: پڑِچھ+ک: گأرُن۔ پڑِژِھش۔ پُرستش۔ تفتیش۔

پڑِژھہِ گأر کرٕنی :- پڑِژِھش کرٕنی۔ پُرسش کرٕنی۔ تفتیش کرُن۔

پڑِژُھن :- مؤل۔ پڑژھ <س: پڑچھنہ۔ ۱۔ اجازتھ منگُن۔ ۲۔ سوال کرُن۔ ۳۔ سالس وَنُن۔ ماز رَتھ کرٕنی۔

پڑِژَھن وول :- رَچھن وول۔ خیال تھاوَن وول۔

پڑِژھی پڑِژھی سودا :- ڈِپِ ڈِپِ سودا۔ مَرضی مؤجوٗب کینہہ میلُن یا کرُن۔

پڑُن

پڑِنُن ۱ :- مؤل۔ پڑِن <س: پَرِبندنہٕ یا پڑبند۔ أڈزأڈ کرٕنی۔ لانہٕ طانہٕ کرُن۔ کڈنہِ پأسرٕنہِ۔ رِڈُن۔ دِنہٕ راوُن۔

پڑُنُن :- أڈزأڈ۔ پأسرَن۔ لانہٕ طانہٕ۔

پڑِنُن ۲ :- ٹوٗٹھُن۔ ڈٕے گرٛٹھُن۔

پڑِژرُن :- مؤل۔ پڑِژرِ <س: پڑندُ۔ گُنہِ کارس کُن ترغأب دیُن۔ پڑرنا کرٕنی۔ حوصلہٕ دیُن۔ آمادٕ کرُن۔ پأش پأش کرُن۔

پڑِژرتھ :- پڑرنا۔ حوصلہٕ اَفزأیی۔ تَرغأب۔

پڑہتھ :- م۔ مؤل۔ پڑہت <س: پڑہتہٕ۔ مأے۔ لول۔ پڑیم۔ موحبتھ۔ پڑٕو۔

پڑیگ :- م۔ مؤل۔ پڑیگ]۔ آبہٕ وُزنی ناگ یا پوکھر بیتر (یہٕ چھےٚ ییٚژپأٹھی بالہٕ دامنَن تل یا تھلِس کُن آسان)۔

پڑِتھِوون :- ن۔ مؤل۔ پڑتھوان <س: پڑتھوی۔

پڑتھوی ہُنٛد ۔ زمینہٕ ہُنٛد ۔ م: پڑتھوون دپش ۔ (لل دید)۔ زمینہٕ ہُنٛد جُز یا حصہ ۔

پڑنسپل: ۔ن/م ۔ پڑنسُپل ۔ مؤل ۔ پرنسپل <انگ: پڑنسپل (Principal) کالجُک زیٹھ یا مدرسُک سُہ زیٹھ افسر یُس ہیڈ ماسٹرس کھستھ آسان چھُ ۔

پڑنٹ: ۔ن ۔ مؤل ۔ پڑنٹ <انگ: پڑنٹ ۔ چھاپ ۔ چھپاے ۔

پڑنٹر: ۔ن/م ۔ مؤل ۔ پڑنٹر <انگ: پڑنٹر (Printer)۔ چھاپ خانہٕ وول ۔ چھپاوَن وول ۔ چھانٛپ خانٛ ۔

پڑٕو: ۔م ۔ مؤل ۔ پڑو <س: پڑیہَ یا پڑیتہٕ ۔ا۔ لولہٕ ہژ نظر ۔ لولہٕ ہژر (کانٛسہٕ ہنٛدِ باپتھ) ۔ پڑیم ۔ مائے ۔ ہزیٖہہ ۔ خاصکر تھ سُہ لول یتھ منز کانٛسہٕ ہنٛز ژؤر کلی روزان آسہِ ۔ مِ، تمہٕ پڑٕو بدلے ۔ ۲۔ نٕہجہ وٕطیرٕ ۔

پڑتھ: ۔ن ۔ مؤل ۔ پڑہت <س: پڑیتہَ ۔ا۔ مؤمتی سُند رؤح ۔۲۔ بؤتھ ۔۳۔ (ورگہٕ پاٹھی) یُس نہٕ گُنہٕ زمَس ستی آسہِ ۔ یَس نہٕ کانٛہہ صِفتھ آسہِ ۔

پڑتہٕ بَتہٕ: ۔سُہ بَتہٕ یُس کانٛسہٕ ہنٛدِ مرنہٕ پتہٕ بَہن دوہَن لوٗکن کھیاونہٕ ییہِ ۔

پڑتہٕ ژڈی وآر: ۔سو وآر یتھ منز پڑتہٕ بتہٕ ییہِ تھونہٕ یا رَنہٕ ۔

پڑتہٕ ژوڈ: ۔ا۔ سُہ لوگُٹ نوٗٹ یتھ منز پڑتہٕ بتہٕ بیترِ تھونہٕ ییہِ ۔۲۔ (ورگہٕ پاٹھی) ژئر یدؤلُن پڑتہٕ ہنٛدی پاٹھی آٹک پاٹک کھوان آسہِ ۔

پڑتہٕ نار ۔ سو نار یا کترہٕ بانہٕ یتھ منز پڑتہٕ ہنٛدی ناوی وُری یس پونٛتہٕ دوہ بیترِ شرادس پاٹھس پتھ دِنہٕ باپتھ تھونہٕ یوان چھُ ۔

پڑرن: ۔م ۔ مؤل ۔ پڑیرن <س: پڑیرنا ۔ کانٛہہ گُنہٕ کامہِ کارس لاگُن ۔ کانٛہہ گُنہِ گُن لاگُن ۔ وُتش دِیُن ۔ کانٛسہِ منز کینٛہہ . باو پاٛدکرُن ۔ کانٛسہِ منز کانٛہہ رائے تراے پاٛدکرٕنی ۔

پڑوٗف: ۔ن ۔ مؤل ۔ پڑوٗف <انگ: پڑوٗف ۔ (Proof) ا۔ چھپونس کاکدس غلطی بیترِ شیرنہٕ یا کڈنہٕ ۔۲۔ ثوبوٗتھ ۔

پڑوٗگ: ۔ن ۔ مؤل ۔ پڑوٗگ <س: پڑیوگہ ۔ا۔ سُہ بوٗڈ دوٗہ یلہٕ کورِ ہُنٛد وآریُو نقدٕ یا جنسہٕ رٔنگی کینٛہہ سوزان چھِ ۔۲۔ سُہ نقدٕ تہٕ جنس یُس کورِ ہُنٛد وآریُو سوزنہٕ ییہِ ۔

پڑوٗنژھ: ۔ن ۔ مؤل ۔ پڑوٗنژھ <س: پرنوتسہ (راج ترنگنی)۔ جوٗموٗں کشمیرک اکھ حصہٕ ۔ پوٗنچھ علاقہٕ ۔

پڑوٗنژھی ۔ا۔ پڑوٗنژھُک ۔ پڑوٗنژھہٕ زالُت ۔ پڑوٗنژھ بوٗ ویوٗمُت، وو پدیوٗمُت تہٕ بٔنیوٗمُت بیترِ ۔ یتھ پڑوٗنژھس ستی واٹھ آسہِ ۔

پڑوٗنژھ وال: ۔<س: پرنوتسہ + پالہ ۔ اکھ پڑینٛگر دال ذاتھ، اتھ چھِنہٕ کیٖٛر آسان ۔

پڑوٗب: ۔ن ۔ مؤل ۔ جرب <س: پڑبھا (یہ چھُ اکھ

ناوُیس ریٚژِ پأٹھی کأنسہِ بیٲ کُس وَننہٕ چھُ یِوان،
پۆرِناو چھُ پژبھا کر)۔ یُس نہٕ کٔنگ باش
آسہِ۔ بےٚ بوش۔ بےٚ رِید۔ بیٛوٗک۔

پژوبوٗ:۔ن۔مؤل۔ پژوبوٗ> س: پژبھو] دے۔ مألِکھ۔
خوداے۔ اِیشور۔

پژوت:۔ن۔مؤل۔ پژت> س: پژوتہ۔ اَکھ اوزار
یَتھ پیٹھ پَن یِوان چھُ وَلنہٕ۔ بُڈ پُژ۔

پژون:۔ن۔مؤل> س: پانڈُ یا پانڈر۔م، چِیسی پژنہٕ۔
ا۔ سفید۔ صاف۔ ٢۔ پژون توٗمُل۔م، پژون
تہٕ زَگ پھُٹجن بیٚون بیٚون تھاو۔

پژٕنی راوُن پژٕنی رُن:۔ سفید بناوُن۔ چھٔرِ راوُن۔
مَل ژٕلراوُن۔ صاف بناوُن۔

پژٕنی رُن پژٕنی راوُن:۔ سفید بناوُن۔ چھٔرِ راوُن۔
مَل ژٕلراوُن۔ صاف بناوُن۔

پژٕنہِ گَنٛجہِ:۔ا۔ سفید تہٕ صاف ژَمہِ ہُنٛد۔ یُس
سفید تہٕ صاف ژَم آسہِ۔ ٢۔ سفید دٔلہٕ (دانہِ
بیترِ) یَتھ سفید گُنٛڈ آسہِ۔

پژوٗنُگس:۔ن۔مؤل۔ پژوٗنُگس> س: پژانٛتہ + گھاسہ۔
اکھ گاسہٕ ذاتھ یمیُک پَن پیٚتی دار آسان چھُ تہٕ
یوسہٕ اوٗ ڈگز اتھوٚ دآسان چھے۔

پژوت[1]:۔ن۔مؤل۔ پژتھ> س: پژاپتہ + م ووت
پژوت۔ یہِ پانے واتہِ یہِ یتھے بنہٕ۔ یہِ وُسنہٕ
واتہِ۔ یہِ ژٕے واتہِ۔ یہِ کٔنہہ کُنہ روٗستہٕ
اورَے واتہِ۔ تہٕ واتُن یا بنُن یمہِ باپتھ نہٕ کانٛہہ
ووتھ ژھانٛڈ کرِنی پیٚیہِ۔

پژوت[2]:۔ یُس پژاتھ پژاتھ کرِ۔ چور۔ بگوأسی۔

پژوفیسر (پژافسر):۔ن/م۔مؤل۔ پژوفیسر> انگ:
پژوفیسر (Professor) کالجس منٛز پرناوَن
وول۔ کالجُک بۆڈ ووستاد۔ کُنہِ علمُک بۆڈ ماہِر۔

پژوگرام:۔ن۔مؤل۔ پژوگرام> انگ: پژوگرام
(Programme)۔ کامہِ کارِچ وقتہٕ باگے۔ سُہ
کاکُد یَتھ پیٹھ لیکھتھ آسہِ زِ کرُن کیا چھُ۔

پژون:۔ن۔مؤل۔ پژان> س: پُرانہ۔ ا۔ یُژ کالُک۔
سبٹھا کالُک۔ یَتھ واریاہ کال گوٚمُت آسہِ۔ یہِ نہٕ
نوٚ آسہِ۔ ٢۔ وَرتوومُت۔ آژھنمُت۔ پھأٹومُت۔
٣۔ یہِ نہٕ چلہٕ وُن آسہِ۔ یہِ نہٕ وَرتاوس منٛز آسہِ۔
٤۔ یہِ برۆنٛہہ زانٛہہ کأنٛسی آسہِ سپدمُت۔ ٥۔ پژانہِ
فأشنُک۔ پژانہِ گیرُک۔ پژانہِ پُژ ہُنٛد۔م یمہِ
پژون گُین کرِتہٕ کرِنہٕ نوٚو گاسہِ۔

پژانہِ پۆژِ:۔ پژأنی پأٹھی۔ یُس پژانہٕ ریٚژو بیترِ
مؤجوٗب پکان آسہِ پژانہِ چالہِ۔ پژانہِ حسابہِ۔
پژانہِ گو۔ وُچھو "پۆژ" لفظس تل تہٕ۔

پژانہِ گتھہِ:۔ا۔ گذریمژ گتھہِ۔ پتھ کالُک حال۔
تمہِ کتھہِ یمن پتیٚمِس زمانس ستی واٹھ آسہِ۔
٢۔ تمہٕ کتھہٕ یمن نہٕ ووٚنی کانٛہہ بوٚر آسہِ۔

پژانہِ گوٗ:۔ پژأنی پأٹھی۔ یُس پژانہٕ ریٚژو بیترِ

موٗنٛجہٕ آسہِ پکان ۔ پرٛانہٕ چالہِ ۔ پرٛانہٕ حسابہٕ ۔
پرٛانِس قدرِ ۔

پرٛانہٕ موٗنجہٕ گاسہِ کھیوٗن :۔ پرٛانہٕ کمایہ پتھٕ گذارٕ کرُن ۔ جمع کَمت کھیوٗن ۔

پرٛانہٕ وَتہِ پکُن :۔ پرٛانیٚو رَسمو رواجو پکُن ۔ پرٛانو طریقو پکُن ۔

پرٛانہٕ وار :۔ پرٛانہٕ ۔ پرٛنیٚمت ۔ یتھ نہٕ نوٗر آسہِ روٗدمُت ۔
پرٛنیٚمت بیترِ ۔ چاپلوٗمت ۔ ناکٕر لوگمُت (پلو بیترِ)
(خاص کر تھ کُس نیچس نش آسہِ ہیوٗتمُت)۔

پرٛاز :۔ پرٛانہٕ تجربہ کار ۔ پختہٕ کار ۔

پرٛازِ پے :۔ پرٛازی ۔ پختہٕ وچ پیٚر ۔

پرٛاز پھیر :۔ یتھ کُن زٕ ہتھ تھوومت پانسہ
تنگ ۔ یہ کتھا یتھ کُن زٕ ہتھ کرتھ
تھوومت آسہِ ۔ یتھ تہٕ یتھ برونٛہہ کُن گذار
کرُن ۔ پرٛاز کمانے ۔

پرٛونوٗٹھ :۔ ن ۔ موٗل ۔ پرٛونوٗٹ < انگ : پرٛونوٗٹ
(Pronote) ۔ پرٛاتھ ۔ ہوٗرٕ ۔ دوزٕ کٔرِتھ ۔
تُہ دستاویز یتھ پتھ کانٛسہِ ہُنٛد وارث تسلیم
یہ کرنہٕ ۔

پرٛیدکھِن :۔ ن ۔ موٗل ۔ پرٛیدکھِن < س : پرٛدکشنا
پرٛکرم ۔ طواف ۔ مندرس یا کُنہِ استانس بیترِ
اندٕ اندٕ گٔتھ کرُن یتھ زن سوٗ جاے پرٛکرم
دوان پانس وٕچھنہٕ کرِ روزِ ۔

پرٛیذیڈنٹ :۔ < انگ : پرٛیذیڈنٹ ۔ (President)
صدر ۔ کُنہِ مُلکُک ، اَنجمنہِ ہُنٛد یا مجلسہِ ہُنٛد زٕ یٹھ ۔

پرٛیٚشن :۔ ن ۔ موٗل ۔ پرٛیٚشن < س : پرٛشنہ ۔ ا ۔ سوال ۔
کانٛہہ کتھ بیترِ پرٛژھنۍ ۔ کُنہِ کتھہِ بیترِ جواب
ہیوٗن ۔ ۲ ۔ رَمَل ترٛاوِتھ یا جوتشہِ بیترِ کٔرِتھ
وُچھن زِ غائبس منٛز یا برونٛہہ کُن کیا آسہِ ۔

پرٛیٚشنہِ پیوٗن :۔ پرٛیٚشن پرٛکھٕنُن ۔ پرٛیٚشن برابر یُن ۔
فال نیرُن ۔ یہ نصیبس آسہِ تہٕ برونٛہہ کُن واتُن ۔

پرٛیٚشن کڈُن :۔ پرٛیٚشن وُچھُن ۔

پرٛیٚشن کرُن :۔ ا ۔ سوال پرٛژھُن ۔ کینٛہہ پرٛژھُن ۔
۲ ۔ رَمَل ترٛاوِتھ یا جوتشہِ بیترِ کٔرِتھ زٕ نہٕ یاف
کرُن زِ غائبس منٛز کیا چھُہ یا برونٛہہ کُن کیا چھُ ۔ کانٛسہِ
وُچھن وأتِس اتھہِ غائب حال موٗلوم کرُن ۔

پرٛیٚشن وُچھُن :۔ فال وُچھُن ۔ یہ وُچھُن زِ برونٛہہ
کُن کیا ہیوٗ یا آسہِ ۔ کانٛسہِ وُچھن وأتِس اتھہِ
غائب حال موٗلوم کرُن ۔

پرٛیٚشنہِ ہیوٗن :۔ پرٛیٚشن برابر یُن ۔ پرٛیٚشن وُتھن یا
پرٛکھٕ گوٚژھُن ۔ فال نیرُن ۔

پرٛے تھِن :۔ ن ۔ موٗل ۔ پرٛے تھِن < س : پرٛیتن ۔
کوشِش ۔ سعی کاوشش نح تھِن ۔

پرٛیاگ :۔ ن ۔ موٗل ۔ پرٛیاگ < س : پرٛیاگہٕ ۔ ا ۔
سنگم ۔ کولہٕ میٚل ۔ سوٗ جاے یتھ اکھ بٔڈ کولہٕ
بیاکھ کولہٕ ۔ ۲ ۔ الٰہ آبادس نکھہِ گنگا جمنا یہ

سروستی ہُنز میُل ۔۳۔ کشیرِ منز شادی پورس نکھہٕ
سو جاے یتہٕ سنٛدتہٕ وِتھ میلان چھےٚ۔

پڑ یِہ وُن:۔ن۔موٗل۔پڑیِہ ون <س: پڑ یتہٕ
یا پڑ یہٕ+ک اُن۔خوش یوُن۔روٗژ وُن۔ یِہ
روٗژ۔یِہ پسند ییہٕ۔

پڑیٚین:۔موٗل۔پڑےٚ <س: پڑی، پڑینہٕ نَم۔خوش
یُن۔رۄٗژِش گڑھنۍ۔روٗژُن۔

پڑ ییوٗ زَن:۔ن۔موٗل۔پڑییوٗ زَن <س: پڑیوجنہٕ۔
مَنہٕ کامَن۔مُدا۔غرض۔مطلب۔مقصد۔

پڑ ییوٗزَن نیرُن:۔منہٕ کامَن پۄرٕ گژھنۍ۔ یِہ یوٗژھمت
آسہِ تہٕ پۄرٕ گژھُن۔مطلب نیرُن۔کونچھمُت
پۄرٕ گژھُن۔

پڑ ییوٗگ:۔ن۔موٗل۔پڑییوٗگ <س: پڑیوگہ۔مُ،
پڑ وٗگ۔کانٛہہ درٕچ رٕتھ یا پانٛژ وٕتھ۔

پڑ ییوٗگس یہٕن:۔ہوُن بیترِ یا بیٚیہِ کانٛہہ درٕچ
رٕتھ پۄرٕ کرٕنۍ۔

پڑیم (پرٛ یٖیم):۔ن۔موٗل۔پڑیم <س: پڑیمن یا پڑیمہ۔
ماے۔لول۔سرٛیہہ۔موٚحبتھ۔وِیر۔ٹاچھر۔

پڑیمی:۔یُس پڑیم کرِ۔یُس لول تہٕ سرٛیہہ برٕ۔
یُس ماے موٚحبتھ آسہِ۔موٚحبتی۔

پڑیمری:۔موٗل۔پڑایمری <انگ: پڑایمری (Primary)
گوڈنیُک۔اِبتدأیی۔گوڈُک۔

پڑیمری سکوٗل:۔سہٕ سکول یتہٕ ترٛییمہ یا پنٛژمہ

جمأژ تام پرناوان آسَن۔

پڑیس:۔ن۔موٗل۔پڑیس <انگ: پڑیس (Press)
۱۔ چھاپ خانہٕ ۔۲۔ گُنڈی۔اِستری۔۳۔دَباو۔
زور۔۴۔اَخبارات۔

پڑأے:۔م۔موٗل۔پڑاے <ہ،ا، پڑھائی <س: پٹھ۔
تألیم۔پرُن لیکھُن۔

پڑاو:۔ن۔موٗل۔پڑاو <ہ،ا، پڑاو <پڑاکرِت: پڈنہ
اَم۔<س: پتہ نیٖم۔۱۔سو جاے یتہٕ مُسافر
کینژہٕ کالہٕ باپتھ سفر پھُٹراوِ۔سو جاے یتہٕ کانٛہہ
قافلہٕ سفرس منز کینژہٕ کالہٕ باپتھ ٹھُہرِ۔۲۔سہٕ
فاصلہٕ یُس دون پڑاوَن منز آسہِ۔

پَز:۔ن۔موٗل۔پَز۔ژھاوجہِ ہیوٗہ اَکھ جنٛگلی جانور
یُس سٹھاہ تیز پکان چھُ۔

پَزر:۔ن۔موٗل۔پَزر <س: پدیہ ستھ۔حقیقتھ۔اصلیتھ۔
صداقت۔یِہ پۄز آسہِ۔دیانتدأری۔

پَز:۔وُچھو ''پۄز'' لفظس تل۔

پَزُت:۔ن۔موٗل۔پَزُت <س: پدیہ+تو۔پَزرورتاوٗن۔
پۄزُس پتھ آسُن۔

پزُن ۱:۔موٗل۔پزن۔<س: پدیہ۔۱۔پۄز نیرُن۔
کانٛہہ کتھ برابر تِنۍ۔پڑ کھٹُن۔ٹھیکھ یا صحی
ثأبتھ سپدُن۔۲۔شۄبُن۔سجُن۔یِہ کرُن واتہِ۔

پزُن ۲:۔موٗل۔پز <س: پدیہ۔گرچہ ریژ رِبوایژ بیترِ۔
گرکہٕ فرض۔

پرُن پالُن :- گرِ چَن ریرِ پَرُن رَسمَن پیٹھ پکُن - یہِ ژُھکی کران آیہِ تہٕ پیٹھ پکُن - پَرمہِ پرایہِ پیٹھ پکُن -

پرٕتھ :- م - مؤل - پرٕت < س: پرٕتیہِ + تو - م، پراکرِت: پچّیہ - جِسپی - پۆرپی: پرٕ ھ] - پرُن - پرٕ ھ - بۆرٕ ؤسہِ -

پرُن :- مؤل - پرٕ < س: پرٕتیہِ - ا - پرٕ ھ کرٕنی - بۆرٕ ؤسہِ کرُن - ۲ - وہ زُم دیُن - کانٛسہِ کینٛہہ یہِ زانٛتھ دیُن زِ سہ کھیٚیہِ نہٕ -

پرُن پرارُن :- ا - وادٕ پۆرٕ گژھنس ژنڈ کرٕنی - ۲ - قرٕض ہورنس پرارُن - قرٕضدارس پیٹھ قرضہِ ہورٕنچ پرٕ ھ کرٕنی -

پرٕ ھ :- م - مؤل - پرٕ ھ < س: پرٕتیہِ - م، پراکرِت: پچّیہ - جِسپی یۆرپی: پرٕ ھ] - بۆرٕ ؤسہِ - کانٛہہ زۆن پانس سور مانُن - کانٛہہ کتھ مَنس بہتھ آسٕنی - کانٛہہ کتھ پزٕ مانٕنی - اعتبار -

پرٕ ھِ دَر، پرُ ھِ دَر :- یَس پیٹھ پرٕ ھ گرٕ ی زِ - پرٕ ھ کرُن لایق، یِس پرٕ ی زِ - یَس پیٹھ نہٕ کانٛہہ شکھ آسہِ -

پرٕ ھ انٛنی :- یٚیس کینٛہہ بیٚہناوُن - ییا کھ کینٛہہ مانٛہ ناوُن -

پرٕ ھ تھوٚنی :- پرٕ ھ کرٕنی - بۆرٕ ؤسہِ کرُن - یہِ ہنٛز گتھ بیتر پزٕ زانٕنی -

پرٕ ھ یوٚوُن :- تتھہٕ کُنی یُتھ یٚیس بیہہ - تتھہٕ پانٛ ...

کینٛہہ کرُن یا ٛن بیتر یتھ یٚیس پزٕ زے باسہِ -

پرٕ ھ ہنٛز :- ا - کانٛہہ کتھ ہنٛز - کانٛہہ کتھ پزٕ باسٕنی - کانٛسہِ یا کٛنہِ پیٹھ بۆرٕ ؤسہِ کرُن - ۲ - پنُن پان گستام زانُن - گمانہٕ آسُن - پانس متلق غلط فہمی آسٕنی - مِ، خبر کُس چھُ پرٕ ھ چھس آمژ -

(یرٕ ھ) پرٕ ھ :- شرٕ پتھ - کانٛسہِ پیٹھ پۆرٕ بۆرٕ ؤسہِ - مایہِ ستی کانٛسہِ ہنٛز کتھ ژٕمنی -

پَس :- ن - مؤل - پَس < ف: پَس - پہلوی: پَش - ژنٛد: پَشچہ - س: پشچہ - ا - اِد - پوٚپتہٕ - تہٕ گرتھ ۲ - پاکھ - پٲل -

پَسنٛد :- مؤل - پسند < ف: پسند - منظوٗر - مَنس بیہُن - سُہ کینٛہہ یتھ پیٹھ راضی گژھی زِ - ٹارِ کھوٗ تمُت -

پَسارٕ [1] :- ن - مؤل - پَسارٕ < پراکرِت: پسرنم < س: پرٕسرنیَم - م ہ - پسارا - ا - پتھرٕ - پتھرس ستی میلتھ نرٕزنگہٕ ؤہرتھ پیوٚمُت آسُن - ۲ - غرٕیب -

پَسارٕ پیوٚن :- پتھرِ پیوٚن - پتھرس لارُن - میٚرٕ ستی میلتھ گژھُن - کہنی نہٕ روزُن - زٕچہ تام کانٛہہ گژھنہِ -

پَسارٕ [2] :- ن - مؤل - پَسار < س: پرٕسار - ا - وۆہری وانٛگی کانٛہہ ییمن کھرٕ اوٚچھے گنٛڈتھ آسان -

پَسارُن :- مؤل - پسارن < پراکرِت: پسماریی < س: پرٕسار ... - گو داج یاسو نہٕ روپہ بیترِ چ پٔتر ... راوٕنی -

پسہ پٔش :- ف: پاس پاشت - پتھرٕ پتہ کُن - گال

کھاتس۔ کُنتژ ہَن ستی۔

پسہٕ:-گوٗنی۔ تھپر۔

پَسور:-ن۔ مؤل۔ پسار <س: پٔپسیار یا پٔپسیار لا۔ بُہر۔ یُس شیٖر شر بتھ تہٕ کرِی یا نہٕ بیترِ آسہٕ کنان۔

پسأرِل:-ا۔ بُہرِی کار۔ پسأرِی گی۔ پسأرِی سُند پیشہٕ۔ ۲۔ پسأرِی سُند ہیؤہ کام کار۔ پسأرِی سُند ہیؤہ طور طریقہٕ۔

پَسیلہٕ:-ن۔ مؤل۔ پسیل ?<۔ کوٗتس۔ گجہٕ مَژ اند کنہٕ چہٕ پچہٕ یمہٕ اکہٕ پاسہٕ بےٚ سومہٕ آسان چھےٚ۔

پَس انداز:-مؤل: پَس انداز <ف: پَس انداز۔ ویژ ستی ژبتھ۔ بچتھ کوٚرمُت۔ پتھ کُن تھوومُت۔ وقتہٕ کأرِی بکار لگنہٕ باپتھ۔ بچأوِتھ تھوٚومُت (پأنسہٕ ٹوٗنک بیترِ)۔

پَسپایہٕ:-مؤل۔ پَسپا <ف: پست+ پا۔ (یہٕ لفظ چھُنہٕ فارسی "پسپا" یمیُک مانے کھور پتھ کُن تھوٗتھ یا ژاٹہٕ کوٗٹھ کرِتھ آسُن چھُ)۔ یمیٚ ہورمُت آسہٕ، تل لوٗگمُت۔ پیوٗمُت۔

پسپا کرُن:-ہارناوُن (کأنسہٕ) شِکس دیُن۔ پتھ کرُن۔ تل دیُن۔

پسپا گژھُن:-ہارُن۔ شِکس کھیوٚن۔ تل لگُن۔

پست:-مؤل۔ پست <ف: ا۔ تھزرِ کم۔ ژھوٚٹ۔ ۲۔ کم پایہٕ۔ وُستھ۔ وُسی پایہٕ۔

پست گژھُن:-سبٹھاوُن وُسُن۔ گرُان۔ ہیتھ گژھُن۔ کُمپنہٕ حرکژ کرنہٕ۔ ۲۔ اَبتر گژھُن۔ بمارِ منز پتھ گژھُن۔ ۳۔ اَتھن منز نہٕ پأنسہٕ ٹوٗنک روزُن۔ پأنسہٕ رٔنگی کم پایہٕ گژھُن۔ صوٗرتھ نہٕ روزِنی۔

پَست ہِمتھ:-کم جگر۔ کم حوصلہٕ۔ کم ہمتھ۔

پَستٔر:-م۔ مؤل۔ پستٔر ?<۔ چُنگی۔ گُذر دیار۔

پَسترِ بَل:-ییٚتھ گُذر دیار ہوان آسَن۔ گُذر۔ چُنگی بَرنچ جاے۔

پَسرِ:-سمؤل۔ پَسرِ <س: پرسرنہٕ۔ بُسیر۔ تنگ۔ پریشان۔ کرُن۔ عأجزاوُن۔ بُسیراوُن۔

پَسریُن:-عأجز یُن۔ تنگ یُن۔ بُسیر یُن۔

پَژر:-ن۔ مؤل۔ پَژر <ف: پست+ک: اَر=پستی] نادأری۔ پتھرِ پیوٗمُت آسُن۔ صوٗرتھ نہٕ آسنی۔ کُنہٕ لایق نہٕ روزُن۔

پَس ماندٕ:-مؤل۔ پَس ماند <ف: پسمانده۔ ا۔ یم پتھ کُن آسن۔ رٕودِی متی، تہٕ ژٕپتھ گوو أرِژ۔ ۲۔ یم پتھ آسن رٕودِی متی (ترقی بیترِ منز)

پَش:-ن۔ مؤل۔ پَش <س: پَش= گنڈُن۔ لرِ جایہٕ تہٕ ناو بیترِ لبہٕ ژأ کس پیٹھہٕ کنہٕ اند وَنٕد گنڈٕمژ تال۔ لرِ جایہٕ بیترِ ہُنٕد ژھبٕدُن۔

پَش کھسُن:-(ل۔م) پشس پیٹھ واتُن۔ پان • پشس پیٹھ واتناوُن۔ (ورگہٕ پأٹھی) کاڈٕبن کھسُن۔ ژھوکھ آسُن۔ تھدٕ بن گرٕبن کھسُن۔

پٔشہٕ پیٹھٕ شین تژاوُن:-(ل۔م) پشک شین

بوٗن بٔرۍ بٔرۍ دیُن۔ (وَرگہٕ پیٚٹھۍ) پیٚٹھۍ کاٗم کرٕنۍ۔ دِل دِتھ نہٕ کاٗم بیترِ کرٕنۍ۔

پَشہِ کوٗٹ۔ سہٕ کوٗٹ یتھ پیٹھ پَشس ژھبے واہراوان چھِ۔ پشہِ تان۔

پَشہِ گنٛڈ ہیٚوٚن:- پَشہِ چہِ ژھیٚپہِ گنٛڈ ہیٚوٚن۔ پٔچھ ژھبے رَزِ ستۍ بنٛد کرٕنۍ۔

پَشہِ ہوٚر:- تمہِ وَگوۍ پچہٕ بیترِ یمہٕ پَشس دوٚیہِ طرفہٕ لاگنہٕ چھیٚ یِوان۔

پَش دیُن:- لَرِ جایہِ تہٕ ناوِ بیترِ تال گنٛڈٕنۍ۔ ژھیدُن دیُن۔

پَشانٛڈٕ (پُشانٛڈٕ):- ن۔ موٗل۔ پَشانٛڈ <س: پَشچہٕ + ? سکنٛدَھ]۔ پَچھانٛڈٕ۔ سہٕ بوریُس موٹٕھن پیٹھ یا پٹۍ کِنۍ ٹلنہٕ پیِہ۔

پَشانٛڈ اُنٛن:- بأرَس لٕہ کرنہٕ۔ بور پٹۍ کِنۍ یا موٹُس پیٹھ پلوٚس ؤلِتھ تھوٗن تہٕ تمہِ چہِ لونٛچہٕ بڑ ؤنہہ کُن اَنٛتھ موچھہِ منٛز رٹنہٕ۔

پَشم:- ن۔ موٗل۔ پَشم <ف: پَشم۔ م۔س: پَشرُ ومہٕ۔ ا۔ کیٖلِۍ پھمب۔ پشمپنہٕ ییر۔ اَکہٕ قسمُک نرم ییر یُس ژٔرۍ پاٹھۍ لداخہٕ آسان چھُ۔ ۲۔ سہٕ ییر ییمہٕ ستۍ ژادرِ پرٔھبن رٕکھ چھِ ترٛاوان۔

پَشر:- م۔ موٗل۔ پَشر <؟۔ ترٛامہٕ چھتھ یا چانٛدِ چھتھ۔ چانٛدِ تلیِ مہٕ۔ چانٛدِ چوٗر۔

پَشُن [1]:- موٗل۔ پَش <س: ؟ پَش گٔرِ یا کانٛہہ پیٹھ

ہمدردی کِنۍ دیُن۔ افسوس کرُن۔

پَشناوُن:- دِیہ ناوُن۔ وَدناوُن۔ پیٹھہٕ ناوُن۔

پَشوُن:- دِیہ وُن۔ یُس پرٛتھ وِزِ دِیان آسہِ۔ یُس پَشان تہٕ پَشان آسہِ۔ یُس نہٕ وُے تہٕ واے ژٕلان آسہِ۔

پَشُن [2]:- موٗل۔ پَش <?] ۔ رنٛگہٕ دیُن۔ سوٚتراوُن۔ سوٚم بناوُن (تورِ بیترِ ستۍ زٕلِتھ)۔

پَشُن دیُن:- رنٛگہٕ دِتھ سوٚتُرکرُن۔ سوٚتراوُن تہٕ سوٚم بناوُن۔

پَشُن [3]:- موٗل۔ پَش <س: پَش۔ وُچھُن۔ ڈیشُن۔ مِ، موٗڈ زأنتھ پُشتھ تہٕ کوٚر (لل دید)

پَشیمان:- موٗل۔ پشیمان <ف: پشیمان۔ پَشتاوُن۔ شرمنٛدٕ۔ پَشتاوَن وول۔ مِ، اَنہٕ ہٕہرہن اَرمان ہٕہرۍ ہتۍ پشیمان۔

پَشیمان سپدُن:- شرمنٛدٕ گژھُن۔ پَشتاوُن۔ افسوٗس کرُن۔

پَشیمأنی:- م۔ موٗل۔ پشیمأنی <ف: پَشیمأنی۔ م س: پشچاتاپ] شرمنٛدگی۔ کأنسہِ ہُنٛد کُنہِ اَترَس بیترِ پیٹھ دیُن۔

پَشپہٕ:- م۔ موٗل۔ پشپ <س: پَرشہ یا پَرشکا۔ ا۔ کُنہِ بنٛدٕ چہِ رَگہٕ، جوٚرٕن یا گنٛڈن ہنٛدی نأر۔ ۲۔ لَر کانہِ۔ پاہ لَر۔

پَشپہٕ ژٔٹنہٕ:- لَر کانہِ پھٹراونہٕ۔ سَخ لاٚیُن۔

پَشپہٕ ہوٗر :- کانہٕ پَتلِ جوٗری۔

پَشپُن :- موٗل۔ پَشپ < س: پرٕسَر پنہٕ۔ دوشُن۔ پھیٖرِ پھیٖرِ پیوٚن۔ پرٛیڈِتھ پھیٖرِ پھیٖرِ پیوٚن۔ پیڈُن۔

پَشپن ووٗنۍ :- سُہ پوٗنۍ یُس پَشپِتھ نیرِ۔ یُس پوٗنۍ پَشپان آسہِ۔ یُس آب دوشان آسہِ۔

پَشپے :- سرٕ وُن۔ پیڈٕ وُن۔ دوشوُن۔ روزُن۔

پَشپاوُن :- پھیٖرِ پھیٖرِ ترٛاوُن۔ پَشپِتھ کڈُن۔ چیٖرِتھ کڈُن۔ پھیٖاَرِتھ کڈُن۔

پَشتاوُن :- موٗل۔ پَشتاو < س: پَشچاتاپہٕ۔ افسوس کھیوٚن۔ دِیُن۔ پھیرُن۔ (اَتُر بیترِ کرنس پتہٕ)۔

پَشتوٗ :- ن۔ موٗل۔ پَشتوٗ < ف: پَشتو۔ پَستوٗنَن ہٕنز زبان۔ پستوٗنۍ بوٗلی۔ پٹھانَن ہٕنز بوٗلی۔

پَشتہٕ ووٗتُر :- پنٛچا نٛگُک صفہٕ۔ جنٛتری ہُند صفہٕ۔

پَشَرٕ :- ن۔ موٗل۔ پَشر < ؟۔ ترٛگُر۔ ترٛ شاخَل یا ژٕ شاخَل داں کٕٹر۔

پَشمیٖنہٕ :- ن۔ موٗل۔ پَشمیٖن < ف: پَشمینہ۔ کیٛلی پھمبُک کپُر یَتھ دُسہٕ تہٕ پوٗنبرٕ بیترِ بنان چھِ۔ اَلوان۔

پَشمہٕ (پَشمہٕ رَنٛدَکھ) :- م۔ موٗل۔ پَشم < س: پَشچمہٕ۔ رَنٛدکھ یِم پلنٛگ چار پتھ کُن رَٹنہٕ باپتھ گُری سٕتزَن پتۍ مِیٛن زنٛگَن سٕتۍ بنٛد چھِ آسان۔

پَف :- ن۔ موٗل۔ پَف < انگ: پَف۔ اکہِ فَسچ وَرق دارٕ ژُ کوٗنجل ژوٗٹ۔

پَگہٕ :- موٗل۔ پَگ < س: پگو۔ ا۔ پوٗنتہٕ۔ پوٚک۔ یَتھ مَنز کانٛہہ شَکھ آسہِ نہٕ۔ شَبقہٕ۔ ۲۔ (مکانہٕ بیترِ) یَتھ سیمنٹ باجٕر لداوَس آسہِ۔ ۳۔ تَپلَنگ۔ پنہٕ نِس پوٚس خبردار۔ پانَس کیٛت ہُشیار۔

پَگہٕ موٚنڈ :- وُچھو ''پکھ'' لفظس تَل۔

پکُن :- موٗل۔ پَگ < پرٛاکرِت: پَگہٕ۔ س: پرٛکرمَنہٕ ؟ ا۔ اَکہِ جایہِ پتہٕ بیٛیس جایہِ گژھُن۔ برٛوٗنٛہہ کُن پوٚد دِیُن۔ برٛوٗنٛہہ بڈُن۔ قدم کڈُن۔ قدم تُلُن۔ ۲۔ قدم دِنٛچ چال، ترٛاے۔ پوٚد دِنُک طریقہٕ۔ مِ، برٛاَری پکُن۔ اَنٛزی نہٕ پکُن۔ ۳۔ ووٕ کھلی گرٛژھُن۔ پٕتھری گرٛژھُن۔ ۴۔ چلُن۔ دار نیرُن۔ کاَم دِیُن۔ پوشُن۔ مِ، یہٕ بوٗٹھ گوٚژھ ووٗنۍ کُنہٕ دوٗہَس پکُن۔ ۵۔ آبہٕ چھَک ہیوٚہ نیرُن۔ جوے ہش نیرٕنۍ۔ چھور لگُن۔ منٛدلہٕ کٕنۍ کینٛہہ نیرُن۔ مِ، چھور پکنۍ باد پکُن۔ ۶۔ وٕہُن، (آبکۍ یا ہوٗبکۍ پٲٹھۍ) حرکتھ کرُن۔ مِ، ہوا پکُن۔ وَتھ پکنۍ۔ ناوٕ پکنۍ۔ ۷۔ (کانٛہہ پُرزٕ یا اوزار) چلُن۔ ہیتھ نہٕ گرٛژھُن۔ گردِشس منٛز روزُن۔ مِ، گرٕ گرٛژھہِ موٚہ تہٕ ٹھیکھ پکُن۔ یہٕ گرٕ چھُنہٕ پکان۔ ۸۔ مانہٕ یِن۔ کاٗنٛسہِ نِش چلُن۔ مِ، حُکم پکُن۔ ۹۔ بازرَس منٛز چلُن۔ ووٕتھُن۔ کِنٛنہٕ یُن۔ مِ، کھوٚٹ پاٗنٛسہٕ پکُن۔ مولہٕ مولہٕ پکُن۔ ۱۰۔ عمل کرٕنۍ۔ مِ، نصیٖحتھ پتہٕ پکُن۔ ۱۱۔ چلہٕ وُن روزُن۔ مِ، پرِدٕ پکُن۔

۲۱۔ کُنہِ کتھِہ کھسُن ،تتہ سدتھ گژھنی۔ بہتھ نہ گژھُن۔ جان پأٹھی چلُن۔ سوکھہِ سان دوہ دوہ کڈُن۔ مِ، لنگر پکُن۔ بأزی پکنی۔ دَم پکُن۔
۳۱۔ دۄستوٗر آسُن۔ مِ، یہِ آو پتہٕ وَتھ پکان۔
۴۱۔ کُنہِ اَترِس یا ؤلٹہِ کتھہِ بیترِ نہٕ واد ووتھُن۔ پکِتھ گژھُن۔ ۵۱۔ گِنڈُن۔ وَسُن۔ پۄٹ ترٛاوُن۔ مِ، مےٚ چھُ رنگ پکُن (تاس گنڈنس منٛز)۔

پکن پاے:۔ چلنی۔ دَسگاہ۔ یَختیار۔ یہِ ؤنی زِتہِ چلُن ، کرٛکھہٕ ووٕنی۔ مِ، یہِ ہنکہ سےٚ کرِتھ یَس پکن پاے آسہِ۔

پکن پۄر:۔ گوڑ گوڑ پکن۔ وِزِ قدم ہیٛوٚہ کڈُن ہیوٚن (شُری سُند یا بِمارِ بیترِ پتہٕ)۔ زنگ یا کھور پکُن لایق گژھُن۔

پکأنی:۔ پکوٗنےٚ۔ پکان پکانےٚ۔ ؤلی ؤلی۔ جَل جَل۔ اُتی۔ ۳۔ آمتےٚ۔ یتھ پٔتھ نہٕ اعتراض آسہِ، مِ، پیٛرٛ ہَن چھےٚ پکأنی۔

پکنس ٹکُن، (پکنس گژھہِ آسُن ٹکُن):۔ یُس یۄت پکہِ سُہ تیوٗت کھیٚیہِ میچِتہٕ ستی چھےٚ بوچھہِ۔ یُس یۄت میچھتھ کَرِس گژھہِ تیوٗت کھیٚن آسُن۔

پکہٕ وَنی:۔ پکہٕ نیچ موٗزوٗری۔

پکہٕ وُن:۔ ۱۔ یُس پکہِ۔ یُس گژھہِ۔ یُس نیرِ۔ پکنس ووتُمت (شُر)۔ ۲۔ یہِ پکنہٕ ہیکہِ (خاکِرِتھ یتھ نہٕ زیادٕ منگ آسہِ۔ ۳۔ یتھ جان منگ آسہِ۔ یہِ بازرَس منٛز چلان آسہِ۔ یہِ بازرَس اَندر ووتھہِ۔ ۴۔ چلہٕ وُن (سِکہٕ)۔ رُکتھ نہٕ گژھُن۔ مِ، گنٛذار پکہٕ وُن آسُن۔

پکناوُن:۔ کانٛہہ بُڈ، بِمار یا شُر تھپھ کرِتھ قدم کڈناوُن۔ ۲۔ حرکت منٛز اَنُن۔ چلاوُن۔ مِ، گاڑی پکناوٕنی۔ ۳۔ یہِ نہٕ ووتھان آسہِ تہٕ کُنُن یا بَدلاوُن مِ، باہ لَد دانہِ پکناوُن۔ کھوٚٹ سِکہٕ پکناوُن۔ ۴۔ زیرِ دِتھ یا دَکہٕ دِتھ کڈُن یا بڑوٚنٛہہ کُن نیُن۔ ۵۔ چلراوُن عام کرُن (کانٛہہ نوٚو چیز)۔

پکوٗری:۔ م۔ موٗل۔ پکور <ہ: اِ۔ پکوڑی <س: پکو + وَٹی] پکوڑ۔ کُنہِ کھبنہٕ چیزٕچ بنأومٕژ موٗنٛڈ۔ امیٚگ جمع چھُ پکورِ۔

پکھ ۱:۔ م۔ موٗل۔ پک <پرٛاکرت: پکہٗ <س: پرٛکرٛمہ۔ ۱۔ قدم کڈ۔ قدم تُل۔ ۲۔ پکُن، یتھہٕ پأٹھی چھُ اُکیٚسے محاورَس منٛز اِستیمال سپدان۔ مِ، پکہٕ پکھ۔

پکہٕ پکھ:۔ پکن تہٕ پکُن۔ کُنہِ نہٕ بہُن۔ تھکہٕ ورأے پکُن۔ اورِ یورِ کران روزُن۔ سبٹھاہ پکُن۔

پکہٕ موٗنٛڈ:۔ پأٹ۔ نیٛوٚر رہتھ زنگہِ ہُند بوٚنیم حِصہٕ (کٹہٕ ہٕنز یا ژھاوٕلس بیترِ ہٕنزٕ زنگہِ ہُند)۔

پکھ ۲:۔ م۔ موٗل۔ پکھ <س: پکشہٕ۔ ۱۔ پوٚکھ۔ پاس۔ طرف مِ، یہٕ اُمی ہٕنز پکھہِ رٹتھ۔

پگھ[۳] :- م ۔ مؤل ۔ پگھ <س: پکشہ ۔۱۔ جاناوارِ سُنْد وُپھنگ تان ۔۲۔ وُڈِنہٕن کیمنہٕن ہُنْد سُہ حصہٕ ییمہٕ ستیٖ تم وُپھان چھِ ۔ م، پوشری سنٛز پگھ ۔

پگھہٕ پٹھر تھ آسُن ہٕہنُن :- کُنہٕ فسادٕ بیترِ خاطرٕ تیار بہ تیار آسُن ۔ ژونہٕ کرنہٕ باپتھ ہیٚتس پزاران آسُن ۔

پگھہٕ پؤستین :- سُہ چٔری کوٹھ یتھ أنْدری کَنی تیرِ برمژٕ آسَن ۔

پگھہٕ ڈٕنز، پگھہٕ مؤل :- پگھہٕ تل زأوی جن تیر ہن تلہٕ کنیٛگ ماز ۔ سُہ ماز یتھ منٛز زأوِج پگھ آسان چھےٚ ۔ وُچھو ''پگھہٕ وأر'' تہٕ ۔

پگھہٕ ژوٗٹ :-۱۔ یَس پگھہٕ ژچہ مرٕ آسَن (جاناوارس بیترِ) ۔ یَس پگھہٕ کرٕ پھ آسہٕ ہنہٕ آمٕت ۔۲۔ بےٚ آسرٕ ۔ یَس نہٕ کانْہہ ڈؤ کھ آسہٕ ۔

پگھہٕ ژھیوٗن :-۱۔ یَس پگھہٕ ژھیٖنہٕ مرٕ آسَن (جاناوارس بیترِ) ۔ یَس پگھہٕ کرٕ پھ آسہٕ ۔۲۔ نأل لاگنٛگ پکو یتھ اکھ حصہٕ ژھیوٗنمت آسہٕ ۔۳۔ پرٕ ژھیوٗ ن ۔ پنہٕ نو ترٕ وومُت ۔۴۔ (ورگہٕ) یَس بزٕ ونٛٹھ بڈٕ نچ صوٗرتھ آسِنہٕ ۔ م ۔ پگھہٕ ژھینیٛ ۔

پگھہٕ واو :- وُپھنہٕ یا پگھہٕ وایِنہٕ ستیٖ یُس ہَوا گژھان چھُ ۔ وُچھو ''پگھہٕ'' لفظس تل ''پگھہٕ واو'' تہٕ ۔

پگھہٕ وأر :- پگھہٕ ہنٛدِ موٹہٕ طرفُک ماز (جاناوارِ سنٛز) ۔

پگھہٕ پنہٕ :- (ل ۔ م) پگھہٕ پادٕ گژھنہٕ ۔ حوصلہ افزٲیی باسنی ۔ ہمتھ بڈٕنی ۔ کینْہہ کرنہٕ باپتھ آزاد گژھُن ۔ ۲۔ بڈہن مالِن منٛز دٕ سہٕ دیُن ہیوٗ ن ۔

پگھڈ :- کُکلہٕ ہیوٗ اکھ ہور جاناوار ۔

پگھل :- مؤل ۔ پگھل <س: پکشہ + پالہ ۔۱۔ پگھہٕ دار ۔ یَس باپتھ پگھہٕ آسن (قودرتی) ۔۲۔ یتھ یایَس تیر بیترِ لاگنہٕ آسن آمٕژ ۔

پگھنٛڈ، پاکھنٛڈ :- ن ۔ مؤل ۔ پگھنٛڈ <س: پاشنٛڈ ۔ مکھر لاگن وول ۔ کٹہٕ مذہبدار ۔ اپزٕ ے شانٛژر لاگن وول ۔ ٹٲنٛس رٹن وول ۔

پگھنٛڈ، پاکھنٛڈ واہراوُن :- ڈانب لاگُن ۔ اپزٕ پأتھر لاگُن ۔ مکھر لاگنی ۔

پگھنٛڈی، پاکھنٛڈی :-۱۔ یُس بیٚین بأزی تارنہٕ باپتھ پانس دپنْدار بیترِ ونہٕ ۔ یُس اپزٕ ے دَرویش لاگہٕ ۔ یُس سادٕ سُنْد اپزٕ ے لیبٕہ لاوکرِ ۔۲۔ سُہ یُس نیبرٕ اکھ تہٕ أنْدرٕ بیا کھ آسہٕ ۔

پگھہٕ :- ن ۔ مؤل <س: پکشہ ۔۱۔ پنٛکھ ۔ بڈٕ واوِ ج ۔ ۲۔ ہارمونیم باجُک سُہ حصہٕ ییمہٕ ستیٖ تتھ ہَوا کران چھُ ۔

پگھہٕ واو :- پنٛکھُک داو ۔ یُس ہَوا پنٛکھ چلاونہٕ ستیٖ یوان چھُ ۔ وُچھو ''پگھ'' لفظس تل تہٕ ۔

پگھہٕ وایُن :- ہارمونیم باجُک پگھہٕ چلاوُن ۔

پگُھچ اپگھش :- ن ۔ مؤل ۔ پگُھچ <ہ: (ا: پرنچہ ۔۱۔ دَجہٕ تہٕ دَبہٕ تلم ۔ گپر چھل ۔ م، پھرنس چھتھ پگُھچ

وٲلۍ ہتۍ ۔۲۔ ڈٔج ۔ واٹہٕ ڈٔج ۔ پُشں ڈٔج ۔ م ِ۔ نالہٕ پگھُچ پچ ۔

پگھچہٕ واٹھ :۔ پگھُچ پچ ترٛاوُن ۔ ڈج پگھُچ پچ ۔

پگھُچ ^۲ :۔ن ۔ مؤل ۔ پچ <؟ ۔ ینٛدرٕ کہ چرٕ کھک پچہٕ کون ۔ سٕہ چیز یُس گری کنٛن پتھ پکہٕ ۔

پگھیاگ :۔ن ۔ مؤل ۔ پگھیاگ <س: پکشہٕ + یا گہٕ ۔ پچھک ہوَن ۔ یُس ہوَن اۆگ دوہ دوہہٕ یا پٔنٛم دوہہ کرنہٕ ییہٕ ۔

پگھیاگ تھوٗن :۔ پگھیاگ ہاوُنک پزن کرُن ۔

پگھیاگ وۆر :۔ پگھیاگُک اُڈٕ وۆر ۔

پگ :۔م ۔ مؤل ۔ پگ <س: ؟ پزٕ گرٕہہٕ پگر ۔ دستار ۔ صافہٕ ۔

پگ بدٕلنی ، پگ بدلاوِنی :۔۱۔ اکھاُکس سُند دستار دیُن (یانہٕ ؤنی سخ یارز آسنٛچ علامتھ) ۔ اکھ اُکس سُند جاَنی یار بنُن ۔۲۔ مالہٕ دستار ترٛاُوِتھ صاف دستار گنڈُن ۔۳۔ دستار بدلی کرٕنی ۔ شرِ بایتھ وو پرمردس نِش گژھُن (زنانہٕ ہُنٛد) ۔

پگاہ :۔ن ۔ مؤل ۔ پگاہ <ف: س: پزٕ اگرہہٕ ۔ اُزٕ پتہٕ یک دوہ گٔرتھ ۔ بییہٕ دوہہٕ ۔ (ورگہٕ) جلدٕ یا بۆزی زبس کر ۔

پگاہ تام (تامتھ ، تانۍ ، تانتھ) :۔۱۔ بیپس دوہس تام ۔ پگہک دوہ موکلنس تام ۔۲۔ اُزی کہ پتہٕ پگاہ دوہ ہتھ ۔

پگ ڈنٛڈی :۔[م ۔ مؤل ۔ پگ ڈنٛڈ <ہ: پگ ڈنڈی] پدی وتھ ۔ مٔنزی وتھ ۔

پَل ^۱ :۔ن ۔ مؤل ۔ پَل <س: اُپلہٕ ۔ بڈٕ کنی شیِل ۔

پلس پیٹھ ہتھرٕ زن :۔۱۔ سوکام یتھ نہٕ کینٛہہ وتھ ییہ ۔۲۔ سوکام یتھ نہٕ کانٛہہ دوہ نیر ۔۳۔ ترٛتھ کام ییمہٕ ستۍ پانے مٔکرٕی گژھی زٕ یتھہٕ کنٕی پلس چھکنہٕ ستۍ اورٕ ے پھکہٕ چھےٚ یِوان ۔

پَلن پونۍ چھاوُن :۔ بےٚ پھل میحنتھ کرٕنی ۔

پَلن پونۍ دیُن :۔(ل ۔م) ۔ پَلن سگ دیُن ۔ (ورگہٕ) ٲلۍ جگھن ۔ بےٚ پھل میحنتھ ۔ سوکام بیترٕ یتھ نہٕ کانٛہہ فٲیدٕ ے نیر ۔

پَلہٕ بُرٕ :۔ پَلہٕ مانٛز ۔ سٕہ نجر ہیؤ ہ یُس سرٛیہہ آسنہٕ کٕنی پلس پیٹھ پادٕ گژھان چھُ ۔

پَلہٕ بور :۔ تمہٕ کنہٕ ییمہٕ تلہٕ وونی بارٕ خاطرٕ کاژ پیٹھ تھوان چھُ تہٕ یتھ دانٛد لمان چھُ ۔

پَلہٕ پونۍ ڈٔلُن :۔ کانٛسہٕ ہُنٛد زارٕ پارٕ یا حُکم بیترٕ نہٕ فکرِ کھسُن ۔ پرواے نہٕ گژھُن ۔ ذِمٕتس نہٕ ریٛزٕی گژھنی ۔

پَلہٕ تلہٕ پۆژ ہیؤ ہ، پَلہٕ پیٹھہٕ پۆژ زن :۔ یُس ہنگہٕ منگہٕ ؤتھی ؤتھی گژھہٕ ۔ یُس سیٛز کتھہٕ پیٹھ پہوے کھینہٕ ہیؤ ہ ووتھہٕ ۔

پَلہٕ ترٛ ویَن اَتھہٕ ژٕھنٛن :۔ (مطلب حاصل کرنہٕ خٲطرٕ) خطرن منٛز پان ترٛاوُن ۔

پَلہٕ مائٹز :- پَلہٕ بُر ۔ سہ نچر ہیوٗ ہ یُس سرٕ یہہ آسنہٕ کِنۍ پلس پیٹھ پاٗدٕ گژھان چھُ ۔ یہِ پھےٚ کینٛژن ژٕمہٕ ہٕنٛزن بیمارین دَوا۔

پَلہٕ ہَر :- سولڑاۓ یتھ منٛزٕ اکھ اَکس پَل یِن چھاونہٕ ۔ (وَرگہٕ) سخ تہٕ اَژھینٛز لڑاۓ یتھ منٛز اورٕ یورٕ نٛنبے لکہٕ یِن کڈنہٕ۔

پَل پھرُن، پَل پھرِنی :- (وَرگہٕ پاٗٹھی) کانٛہہ بڑٕ تہٕ مُشکِل کاٗم کرٕنی ۔ یہِ چھِ ہزلہٕ رٕنگی تہِ ونان۔

پَل چھاوٕنی :- (ل۔م) پَل لاینۍ ۔ (وَرگہٕ) لایہِ لاۓ تہٕ ماٗر مارکرٕنی (خاصکٕرتھ یپٛلہٕ اورٕ یور لکہٕ تھوکہٕ ژارنہٕ یِن)۔

پَل منٛڈٕنی :- سیٹھا کوٗشِش کرٕنی ۔ سخِتیہِ ٹلنہٕ۔

پَل[2] :- ن ۔ موٗل ۔ پَل < س: پَلہٕ ۔ ۱ ۔ اَکھ پرمانہٕ۔ اَکھ وَزن ۔ سیرُک ژٕہیم حصہٕ ۔ ژور تولہٕ۔

۲ ۔ اکہٕ پَلہٕ وزنُک ۔ یتھ اکھ پَل وَزن آسہِ۔

۲ ۔ اکہٕ گرٕ ہُنٛد شیٹھٕم حِصہٕ ۔ گر ۔ ژیوٗہ۔

پَلہٕ پَلہٕ :- رَژرَژِ ۔ پیٛنٛتہٕ پیٛنٛتہٕ ۔ وارِ پتہٕ وارِ۔

پَلہٕ پَلہٕ کُنُن :- (ل۔م) پَلہٕ وادٕ کُنُن ۔ پیٛنٛتی کٕنۍ۔ (وَرگہٕ) یزتہٕ تہٕ واٗلس بدناٗمی کرِنس منٛز نہٕ کانٛہہ کسر تھوٕنی ۔ پیٛتی موقہٕ پیہٕ تتی وَگوٗژٕتُن۔

پَل[3] :- موٗل ۔ پَل < س: پَلہٕ] ۔ ناٹہٕ ۔ ماز ۔ نینہٕ (یہِ چھُ اَکھ سیٹھا پرٛون لفظ) م، اَتھہِ اَل پَل وَکھر ہیتھ (لل دید)۔

پلستر :- ن ۔ موٗل < پلستر < انگ: پَلاسٹر ۔ (Plaster)۔

۱ ۔ بور ۔ بورَس پیٹھ چوٗنہٕ سُرکھِ بیترٕ ہُنٛد پَچھ۔

۲ ۔ لیپ (پھُٹہٕ مِتس اَنٛگَس بیترٕ واٹھ دِنہٕ باپتھ۔

پَلنٛگ :- ن ۔ موٗل ۔ پَلنٛگ < س: پَلنٛک ۔ چارپایہٕ ہُنٛد اَکھ کھُسِتھ قسم۔

پَلنٛگ پوش :- پَلنٛگ ژادَر ۔ سوسادٕ یا کامہِ دار کپر ژادَر یوسہٕ پلنٛگس پیٹھ واٗہرِتھ بِسترٕ گردِ بیترٕ نِشہِ بچاونہٕ باپتھ واہراونہٕ پھےٚ یِوان۔

پَلنٛگ ژادَر :- سو بڑٕ کپر ژادَر یوسہٕ پلنٛگس پیٹھ واٗہرِتھ پھےٚ ترٛاونہٕ یِوان ۔ پَلنٛگ پوش۔

پَلنٛگ کھوٗر :- پلنٛگچ اَکھ زنٛگ۔

پَلو[1] :- ن ۔ موٗل ۔ پَلو < س: پَلّو ۔ ۱ ۔ ناٗلی لاگنُک سُوتھ کپر ۔ پوشاکھ ۔ ۲ ۔ اِستیماٗلکی کپر ۔ م، لیفہِ پَلّو، گبہٕ پَلو ۔ ۳ ۔ کپر ٹُکر ۔ ڈٕج ۔ م، دَجہِ پَلو بیترٕ۔

پَلو دَلو :- پَلو بیترٕ ۔ اِستیماٗلکی پَلو ۔ وُرٕنکی وَتھرٕنکی تہٕ وَلٕنکی چیز۔

پَلو دِتھ گژھُن :- ہاٗرِتھ گژھُن ۔ آش پوٗرٕ نہٕ گژھِتھ نیرُن ۔ تیٛچ وومید آسہے تتھ پھیش لگِتھ نیرُن ۔ ناکام واپس گژھُن۔

پَلو دِین :- ہاٗرِتھ بِہُن ۔ ہار ماننۍ ۔ ناکام گژھُن ۔ ہمتھ پھُٹٕنۍ۔

پَلاش :- ن ۔ موٗل ۔ پَلاش < س: پَلاشہٕ ۔ اَکھ کُلی ذاتھ۔

پَلالہٕ کرُن :- رَچھُن ۔ پالُن ۔ کھیاوُن تہٕ چاوُن۔

مَدار کرُن۔

پَلہِ :-۱۔پَتھ گَن۔سومبرِتھ۔جمع۔۲۔حاصِل۔خرچ بیترِ ژٕٹِتھ یہ مۄژ روزِ۔

پَلہِ کرنہِ:-لٹھی کَجہ لوٗٹھ گنڈنس منٛز پٲنی کھارٕنی۔

پَلہِ پیوٗن:-۱۔فِکرِ ترُن۔بَجُن۔دِمٲغس منٛز یُن۔ ۲۔کُنہِ منٛز کانٛسہِ کینٛہہ حِصہٕ ترُن یا باگہٕ یُن۔ حاصِل یُن۔

پَلہِ [۱]:-ن۔مؤل۔پَل <س:پَل]۔آیہِ،نِشانہٕ۔یوٗت واتُن آسہِ یا واتناوُن آسہِ۔

پَلہٕ کرُن:-آیہِ کرُن۔نِشانہٕ کرُن۔

پَلہٕ [۲]:-ن۔مؤل۔پَل <س:پَلو]۔پوٚژھ۔خاصکرِتھ کامہِ دار (دَستارُک،ساڑِہُنٛد یا لونٛگہِ بیترِ ہُنٛد)۔

پَلہِ بوٚڈ:-یَیمیُک پوٚژھ۔کھجرِ بوٚڈ آسہِ۔

پَلہِ بٲر:-تولہٕ ژرٛڈ۔سوٕ کٔنی یوسہٕ تولہٕ کانٛجہ پتہٕ کنہِ بارس چھےٚ آسان۔

پَلُن:-ن۔مؤل:پَل <س:پالنہ۔ہ:پَلنا۔پرٕورِش لَبٕنی۔ رَچھنہٕ یُن۔

پَلیٹ:-ن۔مؤل۔پَلیٹ <انگ:پلیٹ (Plate)۔ رِکٲبی۔تھٲلی۔لوٚکُٹ تھال۔

پَلیٹِنَم:-ن۔مؤل۔پَلیٹِنَم <انگ۔پلیٹِنَم (Platinum) اکہِ داتُک ناو۔

پَلیٹ فارم:-ن۔مؤل۔پَلیٹ فارم <انگ۔پَلیٹ فارم۔(Platform)۔اکھ پَنٛدل یا پوٚکرِ تھزِ یَتھ پٹھ کھٕسِتھ بولان کران چھِ۔سٹیج۔۲۔ریلہِ ہٕنٛدِ سٹیشنَچ سوٚ تھزر ٲے وِتھ جاے یَیمہِ پٹھٕ لوٗکھ ریلہِ منٛز اَژان چھِ یا یَتھ پٹھ لوٗکھ ریلہِ منٛز نیرَن وِزِ وَسان چھِ۔

پَلٹَن:-م۔مؤل۔پَلٹَن <انگ:پَلاٹوٗن (Platoon)۔ پیدل فوجُک اکھ دَستہٕ،اَتھ اَنٛدر رچھِ یِژ پاٹھی زٕ ہَتھ سِپاہ آسان۔لشکرِ ہُنٛد اکھ سَب ڈِوِجَن۔

پَلٹُن:-ن۔مؤل۔پَلٹ <پرٛاکرِت:پَلَٹّو+ک اُن۔ بگرُن۔خراب گژھُن۔کُنہِ کارُک نہٕ روزُن۔ آب یُن۔سڑ یہِ رَٹُن یا کرُن۔

پَکرُن:-ن۔مؤل۔پَکر <؟۔بکار یُن۔وَقتہٕ وِزِ اَتھہٕ روٗٹ کرُن۔مدد کرُن۔

پَکرٕ وُن:-یُس مَدتھ کرِ۔یُس اکار بکار یِیہٕ۔ پَکرٕن وول۔

پَلنہٕ:-ن۔مؤل۔پَلن <س:پَلیٛانہٕ۔م،ف:پالان۔ ۱۔سُہ زٕہِن یُس نہٕ دالُو آسہِ۔۲۔بٲرگری سُنٛد زٕہِن۔۳۔گری زٕہِنٕس تلہٕ پَکو۔

پَلیُن [۱]:-ن۔مؤل۔پَلِن <س:پَلہٕ+ک:اُن۔اَکھ پَرمانہٕ یَتھ اکھ پَل وَزٕن آسان چھُ۔

پَلیُن [۲]:-اکہِ پَلہٕ کہِ وَزنہٕ۔۲۔یَتھ اکھ پَل وَزٕن آسہِ۔ یَتھ پکوس اکھ پَل پَن لوٗگمُت آسہِ۔

پَمبہٕ ژالَن:-م۔مؤل۔پَمبہٕ ژالَن <س:پَدمہ+ چالَنہ۔پَمبہٕ ہانٛگُل مؤل۔اَمِچ ہوٚچھ پھٕکھ

چھےٚ پھٔھرَن دِوالگان۔

پَمبہٕ سَر:-ن۔مۆل۔پَمبہٕ سَر <س:پدٕمہ+سَرہ۔
ا۔پَمپوشہ ؤتھ سَر۔۲۔وولرس بۆنہٕ یہ طرنہٕ اکہِ نَمبلہٕ
ہُندناو،اَتھ چھُ برٛونٹھِم ناو"پَمپاسَرس"۔

پَمبہٕ لوکھر:-م۔مۆل۔پَمبہٕ لوکھر <س:پدٕمہ+ک
لوکھر <سِ:؟لوشٹکہ یا لوگہَ۔ا۔پَمپوشک موٗ
یتھ منٛز پَمچھ آسان چھُ۔پَمچھن ہنٛز گوژ۔
۲۔اَکھ زہریلہٕ تہٕ خطرناکھ پھَل۔(یہ چھُ
شانٛن منٛز باگ نیران)یہ چھُ پَمبہٕ لوکھر شکلہِ
آسان تہٕ اَتھ چھِہ سیٹھاہ موکھہٕ آسان۔

پَمبہٕ لوکھر پیٖنٛز:-سُہ پھَل نیرُن یتھ پَمبہٕ لوکھر
ونان چھِہ۔

پَمبہٕ ہاکھ:-ن۔مۆل۔پَمبہٕ ہاک<س:پدٕمہ+شاکہ۔
ژاشرِسان اَکھ ہاکہٕ ذاتھ۔

پَمچھ:-ن۔مۆل۔پَمچھ <س:پدٕماکشہَ۔پَمبہٕ لوکھرِ
ہُندموٗ(یہ چھُ ریٖنٛژہٕ ہیوٗہ آسان)۔

پَمچھ ہوٗن:-پَمچھ گوجہِ ہُند منٛزیم ترٛیس ٹیوٗٹھ چھُ
آسان۔

پَمپ:-ن۔مۆل۔پَمپ <انگ:پَمپ (Pump)
پھوکھ برٛنگ یا آب بیترِ کھالنگ والنگ نور۔

پَموش:-ن۔مۆل۔پَموش<س:پدٕمہ+پُشپہ۔اکہِ پوشک
ناو۔یہ چھُ سَرن تہٕ پوکھربن منٛز کھسان۔

پَمپوشہِ دَل:-پَمپوشک ؤتھر-پَمپوشک برٛگ

پَمپوشہِ ڈٕ ج:-سو جاے یتھ سیٹھا پَمپوش
پھۆلی ہِتی آسَن۔

پَمپوشہِ ڈَل:-پَمپوشہ ؤتھ سَر۔

پَن ۱:-ن۔مۆل۔پَن <پرٛاکرِت:پَنّہ۔س:پَرنہ۔
ؤتھر۔برٛگ۔

پَنہٕ بتہٕ:-یتھ بتس ژوٗررَس ترٛاوِتھ پوٗرٕ مایہ کڈنہٕ
یِیہ۔اَمہِ سِتی چھُ یہ کمزورس یا بیرامَس بیترِ ٹھیکھ
پاٹھی شرٛ پان۔

پَنہٕ برٛگ:-(کُلیٖگ)اکھ پَنہٕ ؤتھر۔

پَنہٕ پوٗپُر:-اَکھ وُپھوُن کیوٗم یُس یژ پاٹھی پَنہٕ
برٛگن تہٕ پوشہِ ؤتھرن پیٹھ بہان چھُ۔

پَنہٕ تُل:-کم زیادٕ سوٗمبری ہِتی پَنہٕ برٛگ۔تیتی پَنہٕ
ؤتھر یِتی اَتھس منٛز تُلنہٕ یِن۔

پَنہٕ چھائی:-ا۔ہوٗکھہِ مِتىن ؤتھرن ہُند کلوٗ پیٹھہٕ
وٗسی پیوٗن۔کلوٗ پیٹھہٕ پَن ہوٗکھی ہوٗکھی پیوٗن۔
۲۔ہوٗکھمُت آسُن۔ہرِتھ پیوٗمُت آسُن(دادِ،
فِکرِ یا خوفہٕ سِتی)۔

پَنہٕ ژٕنہِ:-ہوٗکھ پَن زاٗلِتھ بناوِنہٕ ژٕنہِ۔

پَنہٕ مُری یینٛز:-(سَمسار ترٛاوِتھ)پَنہٕ پہربن اَندر
ژھپہٕ دِنہِ۔

پَنہٕ موٗر:-باچھ پہر،گاسہٕ پہر۔

پَنہٕ ؤتھر:-پَنہٕ برٛگ۔

پَن ۲:-ن۔مۆل۔پَن <?ہ،ا:پنّا=پَنہٕ پَچکھ

(پلیٹس)۔ا۔کَتہٕ مَتہٕ ستھرِ ج بیترٕ زاۄِج تہٕ زٕپٹھ داو۔۲۔(ۄرگہٕ پاٹھی) کٔنکی لوٕکٕٹ حِصہٕ، ریشہٕ۔

پَنن گرٛٹھُن:۔(ل۔م) کُنہٕ کیرٕک اَکھ اَکھ پَن وُچھُن یا سَرٕ کرُن۔(ۄرگہٕ) پیٹھٕنن تام سٕنُن۔ رَژَن تام سام ہیٚنٛز۔ لوکچہ کتھہٕ تام سَرٕ کرنہٕ۔ بأنہٕ بأنہٕ سام ہیٚنٛز۔

پَنن واتُن، پَنن گرٛٹھُن:۔رَژٕ رَژٕ سٕنُن۔ پیٹھہٕ پیٹھہٕ خبر آسٕنۍ۔

پَنہٕ پَنہٕ کرُن:۔اَکھ اَکھ پَن اَلگ کڈُن۔ پیٹھی پیٹھی کرٕنۍ۔ ٹُکرٕ ٹُکرٕ کرُن۔ تِلہٕ مہٕ کرنہٕ (کیرس، کاکدس بیترٕ)۔

پَنہٕ پَنہٕ گرٛٹھُن:۔ا۔رٕنُن۔ تِلہٕ مہٕ گرٛھنہٕ، پیٹھی گرٛھنۍ۔ ۲۔(تھکِتھ ژھیٚنِتھ) جِسم یٕلہٕ یٕلہٕ ہیوٗہ باسُن۔ (بیمارٕ سٕند) کمزوٗری کِنۍ تھوٚ کُمت ہیوٗہ آسُن۔

پَنہٕ پیچُک:۔زٕتھٕس گوٗس پیٹھ ۄٕلتھ پَن۔

پَنہٕ تٕلی ڈٕنٛجہٕ تہٕ ڈینٛجہٕ تٕلی پَن:۔یہ چھہٕ تمہٕ وِزِ وَنان ییٚلہٕ کانٛہہ پرٕ خاش کرن وِزِ یا بخشہٕ وِزِ پوٗز پوٗز باوُنہٕ بدل اوٗرٕک یوٗرٕک وَنِتھ پَنٕنۍ کِنۍ برابٔری اَنہٕ۔

پَنہٕ داو:۔تیٚوٗتۍ پَن یٕتۍ اَکہِ وِزِ ہشنہٕ تارٕ زٕ پَنہٕ ٹُکرٕ۔ کیٚہ پَن۔ پَنہٕ رٕز ھا۔

پَنہٕ ڈٕنٛج:۔لوکُٹ پَنہٕ ڈیوٗنٛگ۔

پَنہٕ ڈیوٗنٛگ:۔پَنہٕ کولہٕ، پٔچھہٕ ڈٕنٛج...

پَنہٕ کون:۔سوزٕنہٕ تُلس پیٹھ ۄٕلمُت پَن۔ سو پَنہٕ ڈٕنٛج یوسہٕ یٔنٛدرِ کأنٛس پیٹھ ۄٕجھۍ آسہٕ۔

پَنہٕ کوٗٹھ، پَنہٕ گنٛڈ:۔آرِکی پاٹھی ۄٕلتھ مٕلتھ تھوومُت پَن۔ اَتھ چھُ ۸۴۰ گز تام پَن آسان۔

پَنہٕ گوٗلی:۔تاہ دار ۄٕجھۍ لوکُٹ پَنہٕ ڈٕنٛج۔ پَنہٕ مٕلرٕ۔

پَنہٕ لَر:۔سو پَنہٕ داو یوسہٕ بیٚیس پَنہٕ داوِ ستۍ وُٹھتھ آسہٕ۔

پَنہٕ مٕلر:۔پَنہٕ گوٗلی۔ لوکُٹ پَنہٕ ڈٕنٛج۔

پَنہٕ نَلکہٕ:۔پَنہٕ رٕیل۔ گُتس بیترٕ بناوٕ مژٕ نٕلی یٕش۔ یتھ پیٹھ پَن چھُ ۄٕلتھ آسان۔

پَن برُن:۔(ووٚوٕرۍ سُند) بانہٕ منٛزٕ وَچہٕ کون برُن۔

پَن کھالُن:۔یٔنٛدرٕ کتان کتان پَن زٕ پچھر اوُن۔

پَن ۳:۔نٕ۔ مؤل۔ پَن < س: پَنہٕ۔ بأدرٕ پیتھ کہٕ زٕوٗنہٕ پچھ ژورم تہٕ امہٕ پتہٕ باقۍ دوہَن پیٹھ روٗٹھ کرٕنۍ رٕتھ۔

پَنہٕ ژوٗٹ:۔پَنٛگ روٗٹھ۔ پٕنٛچ ژوٗٹ۔

پَن تھوٗن:۔پَن دِنٛگ پزٕن کرُن۔ یہ چھےٚ اَکہِ قِسمٕچ ژٕش یوان تھونہٕ۔

پَن ۄٕسن:۔پَنہٕ روٗٹھ کرٕنۍ۔ پَن دِنٛچ رٕتھ پوٗرٕ کرٕنۍ۔

پَناہ ۱:۔نٕ۔ مؤل۔ پَناہ < ہ.ا: پَنا < ف: پہنا۔ بَر۔ کھجر۔ خاصکرٕتھ کیرٕک یا کپرٕ وِچیرٕک۔

پَنا ہدار:۔ا۔بڈٕ پَناہ۔ یتھ وار یا پناہ آسہٕ۔ یتھ سٹھاہ برٕ آسہٕ۔ ۲۔(ۄرگہٕ) یتھ زٕ تھ برٕ کتھ نیرٕ۔

پَناہ ۲:۔نٕ۔ مؤل۔ پَناہ < ف: پَناو۔ چھپُن۔ بچاو۔

حفاظتھ۔

پناہ دیُن:-۱۔ چھپن جاے دِنٕی۔۲۔ بچاوُن۔ موکلاوُن۔

پناہ گاہ:- چھپن جاے۔ ییتہِ چھپٕتھ ہیکو زِ۔

پناہ منگُن:-۱۔ چھپن جاے ژھانڈنٕی۔ بچاو باپتھ درخاص کرُن۔۲۔ نجاتھ منگُن۔ کانٛسہِ بڑٕ ونٛہہ کنہِ ہار مانٛنٕی۔۳۔ (ورگہٕ) کنٛن تھپھ دِنٕی۔ توبہٕ کرُن۔ ژُلن۔

پنہٕ وِنٕی:- <س: پڑسون =ہ/ ل پنہٕ یانا (پلپٹس) ۱۔(وۄ ژھ ہاٗوِتھ) گاوچاوِنٕی (وۄ ژھ ہاٗوِتھ) گاوِ دود ہیوٚن۔۲۔ (ورگہٕ) ژٕھلرِتھ ناوِ والُن۔ خوشامد کرِتھ پھرُن۔

پنُن:- سوٗل۔ پنُن < ک: پن+اُن۔ اپن <س: آتمن۔ یہ جایہٕ یا پاٹھی کانٛسہِ ہنٛدِس قبضس تل آسہِ یا ییتھ پیٹھ کانٛسہِ ہُنٛد حق آسہِ۔ ییتھ پانٛس ستیٖ واٹھ آسہِ۔ دۄیمہِ سُنٛد نہٕ۔

پنٕنی پام بیٚپس دِنٕی:- پنُن عاب بیٚپس لدُن۔ پانہٕ عابہٕ لد اٗستھ بیٚپس نوٗقص کڈٕنی۔

پنٕنی کتھ پنہٕ نی جایہِ:- یہ چھ تمہِ وِزِ ونان ییلہِ دون اندرِ سپز ہش کانٛہہ کتھ یا معاملہٕ تژیٖمس ونُن آسہِ نہٕ یا پزِ نہٕ۔ دون ہُنٛد سر چھ دون اندر تہٕ تژیٖمس پزِ نہٕ باوُن۔ مِ۔ ژٕ دپھ ییتہِ بہٕ دپہ بایہٕ پنٕنی کتھ چھےٚ پنٕنی جایہِ۔

پنٕنی گانٛٹھ حلال کرٕنی:- کچُل باہ مَن کرٕنی باپتھ

نِس چیزس یا کارس خراب تہٕ نالگہٕ ہار اٗستھ تہٕ تاریف کرِتھ براٛبری اٗنٕنی۔

پنٕنی نہٕ مانان پاٗغمبر:- پنہٕ نِس چھنہٕ پنٕنی سُند بجر تہٕ تھزر ٹار کھسان۔ کانٛہہ اگر سبٹھا بوٚڈ تہٕ آسہِ نکہٕ ڈکھہٕ وألس گھسہِ نہٕ تو ہنٛد بجر فکرِ۔

پنٕنی ہن تینٕی:- پنٕنی اہنگ تینٕی۔ پننس رِپس اندر نوٚن نیرُن تہٕ گوہوڈ تینٕی۔ ہونگہٕ ییتہٕ۔

پنُن آسُن:-۱۔ پنہٕ طرفُک آسُن۔ ٹوٹھ۔ رِشتہٕ دار یا دوس آسُن۔۲۔ پنہٕ مطلبُک آسُن، کانٛسہِ ہُنٛد نہٕ آسُن۔۳۔ پانہٕ ختیاری آسُن۔ پانہٕ خُدی آسُن۔

پنُن پان:- پانہٕ۔ خود بذاتھ۔ پنُن جسم۔ پنُن وۄجود۔

پنُن کچُل باہ مَن (تژوٚک) کرُن:-۱۔ پنہٕ کتھہِ یا چیزس مول کھارُن۔۲۔ پنہٕ کتھہِ نہٕ ڈلُن۔ ییتھہٕ تتھہٕ پنہٕ کتھہِ براٛبری اٗنٕنی۔

پنہٕ بیٚیہِ مُشک ہیوٚن:- وُچھُن زِ پانٛسے ماچھ راہ یا نوٗقص۔ پنہٕ نِس پانٛس سام ہینٕی۔ بیٚپس راہ لد نہٕ بڑٕ ونٹھ گوڑ پانٛس منز عاب ژھارُن۔

پنہٕ پانہٕ:- پانٛے۔ خود بذاتھ۔ بیٚیہٕ کانٛسہِ ہنٛدِ عمل دخلہٕ ورأے۔

پنہٕ جایہِ:-۱۔ تتھ جایہِ یوسہِ گنٛڈِتھ آسہِ۔ اصلی جایہٕ۔۲۔ الگ پاٹھی۔ پنٕنی پاٹھی۔ لوتہٕ پاٹھی۔ پانہٕ نیارِ سان۔ پانہٕ وانٕی۔

پنہٕ جایہٕ ساٗری پادشاہ:- کانٛسہِ چھنہٕ پنُن پان کم

پایہِ لبنہٕ یِوان۔

پننہِ دارُک پۆن:۔سُہ پنُن واٲقف کار یا پیٚو رِیُس دُشمنُتھ کرِ۔

پننِس دَبس خبردار:۔سوٕر۔پننِس پَوس وٲتتھ۔ پننہِ مطلبہٕ وِزِ ہُشیار۔

پننہِ ہچہِ باہ ترٛچہِ:۔پنُن چیز ہےٚ ؤستھ تہِ آسہِ توتہِ چھُ ووزمہِ کھوتہٕ جان تہٕ موٗلُل۔یِہ پنُن چیز لوِ تہِ لوِنہٕ بیےٚ سُند۔

پننہِ ہنہِ نہٕ ڈٔلُن:۔ا۔پنُن عادتھ نہٕ ترٛاوُن۔ ۲۔پننہِ کتھہِ پیٹھ ڈٔٹتھ روزُن۔ہَٹھ کرُن۔

پننی درٛاژِ ٹوکھ دیُن:۔سوٗرےٚ یکطرف ترٛاوِتھ گوڈٕ پننہِ مطلبچ کتھ کرٕنی۔پننہٕ نِس مفادَس پتہٕ روزُن۔گوڈٕ پننِس مطلبس واتُن۔

پنٛبُش:۔وُچھو ''پمپُچھ'')۔

پَن پَشوٗ:۔اکہِ بوٗٹہِ ہُنٛد ناو۔یِہ چھِ زَہرلدس چوٚن دِوان تہٕ اِمکۍ موٗل چھِ گرم آبس پیٹھ پھپھر لَدس گہتھ لاگان۔

پَنتھاٰئی:۔[<س:پَنتھانہ]۔وتہٕ یَمن پیٹھ سفرس نیرٕی زِ۔ مِ،کیوٗلی کوٚت نیرَکھ پنتھاٰئی (نُنٛدٕ ریوٚش)۔

پَنٛژ:۔<ف:پنج۔س:پنچہَ۔پَنٛژ گو فارسی پٲٹھی پانٛژھ، یِہ چھُ کیٛنژن مِلوِتھ لفظن ستیٚ گوڈٕ یِوان۔مِ، پَنٛژ تنِ پاک۔پَنٛژ موٕ بیترِ۔

پَنٛژ موٕ:۔پانٛژھ موٕ یِم گوٗج بناوِتھ طاقتہٕ باپتھ کھوان چھِ، یِم موٕ چھِ بادَم، نارجیل، پستہٕ مَغز۔جَل گوزٕ تہٕ کھٔزِر۔

پنٛجاب:۔ن۔موٗل۔پنجاب <ف:پنج+آب۔س: پنچہَ+آپہ۔ہِندوستانچہِ اکہِ ریاسژ ہُنٛد ناو یمیُک اَکھ حِصہٕ ووٚنۍ پاکِستانس منٛز چھُ۔ اَتھ چھُ ''پنج آب'' امہِ کِنۍ وَنان تِکیازِ امہِ منٛزٕ چھِ پانٛژھ دٔرۍ یا وٕنیران۔

پنٛجابۍ:۔ا۔پنجابُک۔پنٛجابہٕ روزَن وول۔ ۲۔پنٛجابٕچ زبان۔

پَنٛجہِ:۔ن۔موٗل۔پَنٛژ <ف:پنجہ۔ا۔اَتھہٕ۔۲۔اوٗنٛگجو سان کھوٗرُک برٛونٛٹھیُم حِصہٕ۔۳۔کھوربانٛک سُہ حِصہٕ یتھ انٛد رٹینٛڈۍ اَژان چھِ۔۴۔پانٛژو اوٗنٛگجو سان کُنہِ پیٹھ اَتھُک نِشانہٕ۔۵۔جاناوارٕ سنٛزِ زنٛگہِ ہُنٛد بوٚنیُم حِصہٕ یمہِ ستیٚ سُہ کیٛنہہ رَٹان یا کُنہِ پیٹھ بِہان چھُ۔پٔتش سُنٛد یا جاناوارٕ سنٛزِ زنٛگہِ ہُنٛد سُہ حصہٕ یتھ کٲوۍ دارنم آسَن۔ ۶۔تاشک پوٚٹ یا نٕردیتھ پانٛژھ نِشانہٕ آسان چھِ۔۷۔قبضہٕ۔کُنہِ پیٹھ تھف۔مِ،تِمۍ اوٗن سوٗرےٚ مال پننہِ نِس پنٛجس منٛز۔۸۔ووٕرۍ یا قالباف کارخانٕچ گنٛگنۍ۔

پَنٛجہِ دیُن:۔ا۔زِلہِ بوٚک دیُن۔یِکہٕ وَٹہٕ پانٛژَونمو ستیٚ زِل والٕنۍ۔۲۔تھپھ دِنۍ۔پنٛجن منٛز رٹُن۔ ۳۔زنٛگہِ منٛگہٕ مُستقِل قبضہٕ کرُن۔

پنٛجہٕ ژۄٹ:-۱۔ یَس پنٛجہٕ ژھیوٚنمُت آسہِ (اَتھک یا کھوٗرُک) ۲۔ یَس پنٛجہٕ دِتھ زِل ہیتر وٲلی مَتہٕ آسَن۔

پنٛج تنِ پاک:- ف: پنج تن پاک۔ (مُسلمانن منٛز پانٛژھ پاک صاحب، تہٕ دٕپتھ گَے حضرتِ محمد صلعم۔ فاطمۃ الزہراؓ، حضرتِ علیؓ۔ حضرتِ امام حسنؓ۔ حضرتِ امام حُسینؓ۔

پَنٛجرٕ:-ن۔ مۄل۔ پنجر < س: پنجر۔ ۱۔ جالہِ دار دٲر دَرواز۔ یتھ داریا دَروازَس یتھہِ کٕنہ آسَن منٛزس گرتھ لُکرٕ ٹُکرٕ لاگنہٕ آمتی یُتھ زٲلی ہوی آسَن بنیمتی۔ ۲۔ ٹھیُپ ۔۳۔ سو بنٛد جاے یتھ لُبو بدل کاٹھکر ژووٲرِ آسہِ، اَتھ اندر چھہِ رٕٹتھ تھٲوی مَتہٕ جنگلی جانور یا کانٛہہ کانٛہہ قِدی تھاونہٕ یوان۔ ۴۔ أڈی جہ کرٕنز۔ پنٛژر۔

پنٛجرٕ ہین:-أکِس پنٛجرٕ پٕٹس ہیٚر بون لٲجہٕ پچہ ربل یُتھ نہٕ دِنہٕ وِزِ دون پنٛجرٕ پٹھن منٛز باگ کھرٕ پھ روزِ ہیٚہ۔ یتھنہٕ اکھ پۄٹ یتھ نہٕ ہانٛکل آسہِ پانے مُژراونہٕ ییہ۔

پنٛجر پۄٹ:- دارِ ہنٛز پنٛجرٕ جورِ منٛز اکھ پۄٹ۔ جورِ منٛز اکھ پنٛجر۔

پنٛجرٕ چھان:- پنٛجر گرن وول۔ یَس پنٛجر گرٕنی آسن تگان۔

پنٛجرٕ طاق:- پنٛجر جورٕ۔ دارِ ہنٛدی ز پنٛجرٕ پٹہٕ۔

پنٛجر کٲری:- پنٛجر بناوٕنچ کٲم۔ پنٛجرٕ کٲم۔

پنٛجرٕ کٲری:-۱۔ پنٛژر رَمیٖؤ دآسن تیتھہ جالتھ تھونٛر کانٛسہِ أڈی جے یاژ موژیمژ آسَن۔ أڈی جہ ترٛنگر ہیوٚ ہ آسَن۔ ۲۔ پنٛجرٕ کٲم۔ پنٛجرٕ کٲری۔

پنٛجرٕ کٲری گرٕنۍ:-۱۔ پنٛژرٕ گرٕنی۔ أڈی جے یوت موژُن۔ مازَس کاوٕ لگنہٕ۔ ۲۔ پنٛجرس منٛز پھسُن۔ تنٛتھ بنٛد گژھُن ییٚتھ ہرِتھ پیٚز۔

پنٛج سوٗرٕ:- ف: پنج + ع: سورۃ۔ ۱۔ قُرانہِ شریفکی پانٛژھ سوٗرٕ۔ سوٗرے یاسین، سوٗرے مُزمل، سوٗرے رَحمان۔ سوٗرے فتح تہٕ سوٗرے واقعہ۔ ۲۔ سو کتاب یتھ منٛز یِم پانٛژھ سوٗرٕ درج آسن۔

پنٛج گلیان:- س: پنج + گلیانہٕ۔ ۱۔ سہٕ گریس ژوشوے زنٛگہٕ چھرٕ آسن تہٕ بیٚیہ آسنس منٛزٕ منٛز سفید ٹیٚچہٕ۔ ۲۔ پانٛژھ نشہِ یا عاب، چرس، مَدک، بنگہٕ۔ أفین۔ شراب۔ پانٛژھ ییلژ۔

پنٛچ (پنٛج):-ن۔ک۔ پنٛج < س: پنچہٕ۔ پنٛچاٹھ۔ پانٛژھ فأصلی۔ تِم کینٛہہ زٕنی یِم کُنہِ پیٹھ فأصلہٕ دِنکی مجاز آسن بناونہٕ آمتی۔ بیٚین لفظن منٛز تِم یِم کانٛہہ نیاے أنزراونہٕ باپتھ سوٚمبراونہٕ یِن۔

پنٛچاٹھ:-۱۔ پانٛژن فأصلین ہنٛز جماتھ۔ پانٛژھ فأصلی یِم لُکو نیاے أنزراونہٕ باپتھ سوٚمبری مَتہٕ آسن ۲۔ پنٛچاٹک فأصلہٕ۔

پنٛچاٹھ لاگُن:- کُنہ نیا یَس ہیتر پیٹھ پنٛچاٹھ بیہناوُن۔ (وَرگہٕ پأٹھی) فأصلہٕ کرناونہٕ باپتھ لُکھ سوٚمبراوِتھ انٛنی۔

پنٛچأٹھۍ :- ۱- پانٛژٕ و پنٛچو منٛز اکھ۔ ۲- ہزلہٕ پأٹھۍ تس ونان یُس مالِن منٛز دٔخل دِیہ۔

پنٛچ بٔہن :- کانٛہہ نیاے بیترِ اَنٛز راونہٕ باپتھ پنٛچُک سٔمن۔

پنٛچر :- ن۔ مؤل۔ پنٛچر < انگ: پنکچر۔ (Puncture) سُہ زٔو دِ بیترِ یپأرؠ گُنہٕ چیزس بیترِ ہوا نیرؠ نیرؠ آسہِ ژٕلان (خاصکٔرتھ سایکل موٹر بیترِ ٹیوٗبس۔

پنٛچم :- [م۔ مؤل۔ پنٛچم < س: پنٛچمہ]۔ مؤسیقی ہُنٛد اکھ سور۔

پنٛچاٹھ :- وُچھو "پنٛچ"، لفظس تل۔

پنٛچانگ :- [م۔ مؤل۔ پنٛچانگ < س: پنٛچانگہ]۔ نٔچھہِ پٔتر یتھ پانٛژھ حِصہٕ آسان چھِ۔ ساتھ وُچھنٛچ کِتاب، کلنڈر۔ تارٛیخہٕ ووٗترُ۔

پنٛچایتھ :- < س: پنٛچایتنہ۔ گامَن منٛز جۆمہوٗری اِدارٕ یُس قونوٗنس تحت لوکٹین مالِن ہُنٛد فأصلہٕ کران چھُ۔

پٔنٛداہ :- < س: پنٛچہٕ + دَشہ۔ داہ تہٕ پانٛژھ۔ پانٛژٕ پیٹھۍ داہ۔

پٔنٛدآہۍ :- پٔنٛداہِ پھرِ، یہ چھِ گونہٕ نٔس منٛز ونان مثلن زٕ پٔنٛدآہۍ ترٛہہ۔

پٔنٛڈال :- ن۔ مؤل۔ پٔنٛڈال < تامل۔ پٔنٛڈال۔ سو بٔڈ جٲکرؠ یا تھٔرِ بیترِ یتھ پیٹھ کھٔستھ بولان چھِہ۔ سٹیج۔ ڈنگہٕ۔

پٔنٛڈ[1] :- ن۔ مؤل۔ پٔنٛڈ < س: پنٛڈا۔ ترتھہٕ برٛٲہمن۔ سُہ برٛہمن یُسنز کماے یاترین پیٹھ آسہ۔

پٔنٛڈ[2] :- ن۔ مؤل۔ پٔنٛڈ۔ <؟۔ بارٕنہٕ باپتھ ژٕومت ڈکھ۔

پٔنٛڈ پٔنٛڈ کرٕنۍ :- پٔنٛڈن پیٹھ ژٕنتھ مکانہٕ شیرٕن۔ خاصکٔرتھ پٔنٛڈ بون پورنہٕ ولٕدن۔

پٔنٛڈ دیٔن :- ۱- تلہٕ ڈکھہٕ ژٕانٛتھ ووٚدٕنۍ تھوٚن (بوٗل گوٗمُت یا بون ووٗتھمُت مکانہٕ بیترِ)۔ ۲- زورٕ ووٚدٕنۍ تھوٚن۔ تَسلا بیترِ دِتھ ہِمتھ بٔڈراوٕنۍ۔

پٔنٛڈ ژٕانُن :- ۱- تلہٕ پٔنٛڈ تھوٚن یتھنہٕ ڈٕکر پیٚیہ۔ ۲- ڈکھس روزُن۔ زورٕ ووٚدٕنۍ تھوٚن۔ تسلا بیترِ دِتھ ہِمتھ کرناوُن۔ کانٛسہٕ دَربر کرُن۔

پٔنٛڈ کرُن :- کانٛہہ گوٚب چیز بیترِ پھیوٚک دِتھ بارٕ تُلُن۔

پٔنٛڈٕ ٹُر :- پٔنٛڈس پیٹھ تھوٚومُت بارٕ رٹنہٕ باپتھ لٔکرٕ ٹوٚنہٕ۔

پٔنٛزاہ :- ن۔ مؤل۔ پٔنٛزاہ < س: پنٛچہ شت۔ سُہ کُرٕ بیترِ یتھ ییٚنہٕ پانٛژھ لرٕترٕ اوٕمرٕ آسَن۔

پٔنٛزٕر[1] :- م۔ مؤل۔ پٔنٛزٕر < س: پنٛچہٕ + ک: اِر۔ پانٛژٕ شاخَل نارُژ۔

پٔنٛزٕ رہٕتھ ییٚن :- (ل۔م) نارُژ ہٕتھ ییٚن۔ (ورگہٕ پتہٕ لُگُن (پنٛجس اَندرانٛنہٕ باپتھ)۔

پٔنٛزٕر[2] :- [م۔ مؤل۔ پٔنٛزٕر < س: پنٛجر] کرٕژٕ۔ م، شوگہٕ ژٕلہِ نیرِتھ پٔنٛزرموٗژ بم لوتہٕ لوتہٕ تُلنٛم ہاہاکار۔ (نٔندریوٗش)۔

پٔنٛزٕ وار :- اکِہ خاص قسمٕچ لوکٹ داں گوٗنۍ۔

پٔنٛزٕ ووٗت :- < س: پنٛچہٕ + پتھ۔ سوجاے یتھ ین پانٛژھ وتہٕ میلان آسَن۔ پانٛژٕ ووٗت۔

پٔنٛزٕ بٲو :- ہٕتھہٕ ژانٛگ ژادر (ژوٚن ہتھن پٔنن ہٕنز) تہٕ

ڈٕپتھ گوبڈ کھجر ژادَر۔

پٔنژُر: -ن۔مؤل۔پٔنژر > س: پنجر۔اٰڈٕی ہٕنز یوت موژیومُت۔کرٛژنو۔پنجر۔مِ،سُہ چھُ پٔنژُر ہیوٚہ تہٕ مازلِش تہٕ چھُس نہٕ لٲر۔

پٔنژُل: -ن۔مؤل۔پٔنژل > س: پنچالہ۔(مونیر وِلیمز)۔ اپچھِ داٰر۔دارِ دَجہ۔

پٔنژال، پانژال: -ن۔مؤل۔پٔنژال > س: پنچالہ۔
ا۔سو کوٚہہِ مال یوس دون وادِیَن درمیان آسہِ۔
۲۔کٔشیرِ دٔچھِنۍ کوٚہہِ مال۔۳۔بانہاٰلی بالَس ترٛنج وَتھ۔

پٔنژاٰلی: -پٔنژالک۔پٔنژالہِ بنیومُت،بوویومُت، زامُت یا بنوومُت بیترِ۔

پٔنژاٰلی کاو: -ا۔پٔنژالچ اکھ بڈ تہٕ زوٚبد کاوٕ ذاتھ۔
۲۔ظاٰلم۔بےٚ رَحم۔یَس نہٕ عار اِنصاف آسہِ۔
یُس پٔنژاٰلی کاوَن ہِندی پاٰٹھۍ دِگنہٕ دِگہ کھیٚیہِ۔

پٔنژاہ: -س: پنچاشت۔پانژھ دٔہ۔دَہہِ پیٹھۍ ژَتجہہ۔ دَہہِ کَم شیٹھ۔ہتُک نِصف۔

پٔنژٕہی: -پٔنژاہ گوٚن۔پٔنژاہہِ ہتی کانٛہہ رَقم بیترِ گو نہٕ وِزوناوِن۔مِ،کاہ پٔنژٕہی۔پانژھ ہتھ تہٕ پٔنژاہ۔

پٔنژ مہابوٗت، پٔنٛچ مہابھوٗتب: -پانژھ عناٰصر یا توتھ۔ زٔمین،آب،نار،ہَوا،آکاش۔

پٔنکز: -ن۔مؤل۔پٔنکز > س: پنکجہ۔پمپوش۔اکہِ پوشک ناو۔مِ،پٔنکز بدنس پیٹھ آس گُمےٚ میٚ زٲنِم

نہٕ تار کھتہٕ زوٗن۔

پَنکھر: -م۔مؤل۔پَنکھر > پرٛاکرِت: پگ کھو۔س: پگشہ+ک:اِر۔کُکلہِ سوٚمب کرٛیہِنہِ رنگہٕ اَکِس جاناوارِ سُند ناو۔

پَنگتھ: -م۔مؤل۔پَنگت > س: پَنکتہ۔کُنہِ خاص جماٰژ ہٕنز چھوکھ۔مِ،شُری پنگتھ۔کاوٕ پنگتھ۔

پَنگتھ نوٗنی: -سبٹھاہ شُری کُٹ زینٛی۔شُری باٰژہران گرٛژہنۍ۔

پوٗ: -ن۔مؤل۔پوٗ > س: پَتھ یا پدوی۔ا۔ناوِ ہٕنز وَتھ۔ناوٕ وَتھ۔سَرس منز وَتھ یپاٰری ناو پکِتھ ہیٚکہِ،یپاٰری ہِل وِل نہٕ آسہِ۔کِنٛی ناو بیترِ بند گژھہِ نہٕ،آبہٕ منٛزی بٔلخو،پچھنو بیترِ کڈمِژ وَتھ۔
۲۔کینٛہہ گرِ گرِ کرنٛچ ترٛاے۔کینٛہہ کُنہِ طرفس گرِ گرِ نٛچ ترٛاے۔مِ،اٰسہِ پوٗ۔پوٚت پوٗ بیترِ۔

پوٗ پکُن: -ناو پوٗ پوٗ پکناوٕنی۔تمہِ ترٛایہِ،وَتہِ تہٕ حِسابہٕ بیترِ پکُن یتھ پیٹھ پتہٕ وَتھ پکان آیہِ۔پنہٕ وَتہٕ پکُن۔مِ،موڈٕل پنہٕ نے پوٗ ے۔

پوٗ ڈٕلُن: -ا۔ناوِ ہُند اورِ یورِ لگُن۔۲۔وَتہٕ ڈٕلُن۔ پنٕہ رایہ ترٛایہ تہٕ طٔریقہٕ بیترِ نِشہِ ڈٕلُن۔پنہٕ حِسابہٕ نِشہِ ڈٕلُن۔پنُن طٔریقہٕ ترٛاوُن۔مِ، کرزٕ شیوٕ شوٚے (نندلال کول)۔

پوٗنیر: -ناو پوٗ پوٗ پکناوٕنی۔

پوٗنیرُن: -ا۔پوٗ منٛزی ناو کڈٕنی۔۲۔یتھہِ پاٰٹھۍ کران

آیہِ تتھہٕ پأٹھی کٔرِتھ کینٛہہ اند واتناوُن۔

پٕوک:-ا۔یہِ اَزموومُت آسہِ۔یہِ اَتھہٕ دژامُت آسہِ۔۲۔مطلبُک۔مِ،سُہ چھُ پننہٕ پٕوک۔

پوٕ۲:-ن۔موٗل۔پوٕ <س:پٹھؔ۔ا۔زٔمینہٕ ربل یوسہٕ وایَن وِزِ تُلنے روزِ۔۲۔پَے۔پتاہ۔شنٛچھ۔

پوٕن:-ن۔موٗل۔پوٕن <پوٕنہٕ۔ہوا۔شاہ۔پژان۔ مِ،گگن ژٕرے بوٗتل ژٕرے،ژٕرے دٕبن،پوٕن تہٕ راتھ (للہ دید)۔

پوٕتھر۱:-پوٕیتر۔<س:پوٕیتر)شرٕ وٗژ۔پاکھ۔

پوٕتھر۲،پوٕتتھر:-<س:پوٕیتر۔دژوہٕ گاچ واٲج یوسہٕ پوٗزا بیترِ کرنہٕ باپتھ توٗنتھ اوٗنٛگجہ لاگان چھِ۔

پوٕ:-ن۔موٗل۔پوٕ۔<س:پاد۔پاو۔پاوِ ہٕنٛدِ وزنہٕ۔ خاصکٔرِتھ اکھ پاو شرابہٕ۔

پہکھ:-تم مرٕ دیم تیٚرٕ نیہ منٛز یُن دِنہٕ گژھان چھِ۔

پہلوان:-موٗل۔پہلوان<ف:پہلوان۔ا۔یُس دَب آسہِ کران تہٕ تمکی داوآسہِ زانان۔۲۔بوٚہدُر، دِلیر،جُرتی۔

پہلوأنِل:-پہلوان کار۔بوٚہدُری۔پہلوأنی۔

پہلوأنی:-وُچھو"پہلوأنِل"۔

پہلوأنی:-بوٚہدُرزنانہٕ۔پٕچھ ہش (زنانہٕ)۔

پٕہن،پہان:-ہنا۔رٕژھا۔پیوٗشنا۔یہِ چھُ اکھ پوٗت لوٗگ تہٕ۔مِ،بوٚڈ پٕہن۔ژٕیری پٕہن،نٕبر پٕہن بیترِ۔

پہنٛد:-م۔موٗل۔پہنٛد۔<؟۔اَکھ مٔدربوٗٹی،یہِ چھے لَس دَوایس کم پیشاب آسہِ پکان۔

پہا،پاہہٕ:-موٗل۔پہا<س:پَش۔منٛگتھ اوٗنمُت کانٛہہ چیز بیترِ یُس کینٛژہٕ کالہٕ پتہٕ واپس چھُ دِنہٕ یوان۔ہاوٕ باوٕ باپتھ منٛگتھ اوٗنمُت (چیز)۔

پہا پأٹھی:-ووزٕمی رٕنٛگی۔کینٛژہٕ کالہٕ باپتھے واپس ہینکہِ یادِنہٕ کہٕ نیتہٕ۔

پہار:-پہاڑ۔

پہاڑ۱:-ن۔موٗل۔پہاڑ<س:پژاگ+ہارہ،پژستارہ، پاشانہ۔ا۔بال۔کوہ۔سنٛگر۔۲۔پہاڑی۔علاقہٕ۔ مِ،سُہ کوٗرُکھ پہاڑ تبدیل۔

پہاڑ۲:-اَکھ کیوٗم یُس ڈوربن منٛز کھسوٗن دانہٕ چھُ کھوان۔دادو۔

پہاڑ:-ن۔موٗل۔پہاڑ<ہ:ل:پہاڑہ۔ضربہٕ جدول۔ گونن ئٕرنی۔

پہُر:-ن۔موٗل۔پہُر<؟۔ژھبے،ژھیٚیہ پٔش بیترِ۔

پہُرتارُن:-ژھبے گنڈٕنی۔ژھبے دِنی۔ژھیٚیہ پٔش دین۔

پہُن:-داند وانٛچ موٗر۔داندٕ موٗر۔سوموٗر یوسہٕ زٔمین وایَن وِزِ داندن ہٕکھی کرنس چھےٚ لگان۔

پہوٗر،پہُر:-ن۔موٗل۔پہُر۔ا۔سوٗن تہٕ تیز پہاڑی نالہٕ۔۲۔لولابکہٕ اکہِ مشہور ڈٔری یاوُک ناو۔ اَتھ چھِ پہُر تہٕ وَنان۔

پہر:-ن۔موٗل۔پہر <س:پژہر۔رأچھ راوٹھ۔

نِگرأنی۔گشت۔

پَہرٕ دَر:۔رأچھدَر۔پَہرٕ دِنہٕ وول۔یُس پَہرس آسہِ۔گارڈ۔سنٹری۔

پَہرٕ دٔری:۔پَہرٕ دِین۔پَہرس روزُن۔رأچھ روزُن۔رأچھ راوٕٹھ کرٕنی۔

پَہرٕ دِین:۔رأچھ راوٕٹھ کرٕنی۔نِگرأنی کرٕنی۔گشت کران روزُن۔

پَہرینٛگ، پُہرینٛگ:۔م۔مؤل۔پَہربن <؟سو سالرینٛگ یوسہٕ نہٕ پکھی دار آسہِ تہٕ کیٹشن دوٚسن پیٹھ گری رٹنہٕ۔

پَہلوی:۔مول۔پَہلوی <ف: پہلوی۔<پہلو: ایران۔پرٛانہِ فارسی زبٲنی ہُند ناو۔

پَہنو:۔م۔مؤل۔پَہنو <؟۔ناوِ منز۔سو جاے یتھ آب چھُ سمان۔پاں وا۔

پَے ۱:۔ن۔مؤل۔پَے <س: پَیہ: ۱۔سرٛیہہ۔۲۔قووتھ۔

پَے اَژُن:۔زوزریمتس زوٲژُن۔ہوٚکھمتس تازٕگی یِنۍ (گلِس بیترٕ) ژُون۔بیمارس نوٚسرٕ تازٕگی پھیرٕنۍ۔

پَے پکُن:۔۱۔سرٛیہہ چلہِ وُن روزُن۔۲۔آمدٔنی لو تہٕ پاٹھی چلہِ وٕنی روزٕنی۔

پَے پھیرُن:۔وُچھو "پَے اَژُن"۔

پَے ۲:۔ن۔مؤل۔پَے <پرٛاکرِت: پَیہ۔<س: پَد۔م۔ گُجراتی: پیوٗ۔نیب نِشانہٕ۔نِیال۔تھو پتا۔

پَیس واتُن:۔اصلس واتُن گٕرِ چھیوٚک سرنوٚن

کڈُن۔گتھہِ واتُن۔

پَے بوزُن:۔۱۔کأنسہِ ہُنٛد نیب یُن۔۲۔سرٛکتھ بوزٕنی۔م، پَے بوزے تھوز مانس ستی (مہجور)

پَے تھوُن:۔(گُنہٕ گُن) حبس تھوُن۔

پَے کڈُن:۔پَیس واتُن۔گتھ کڈٕنی۔کأنسہِ ہُنٛد تھوٚٹھ کانہٕ مولوٗم کرُن۔

پَے ۳:۔م۔مؤل۔پَے <س: پَرٕ+واتہٕ۔مُ، سِندھی: پلواڑو۔گُجراتی: پرواڑ۔۱۔دوگل دوس۔۲۔پٹی یار۔

پَے ۴:۔ن۔مؤل۔پَے <س: پَیہَ۔یا پَیس۔دود۔مِ، سوے ماتارٕ وٚپی پَے دِیے (للہ دیڈ)

پیٛمبر:۔ن۔مؤل۔پیٛمبر <ف: پیمبر۔پأغمبر۔

پیاپَے:۔پوٚتُس پتھ۔لگاتار۔پَے دَر پَے۔اَکھ أکس پتے۔ژِھدٕ روٗس۔

پَیام:۔ن۔مؤل۔پَیام <ف: پیام۔شیٚچھ خبر۔پأغام۔

پَیہ، پٔہیہ:۔ن۔مؤل۔پَیہ۔<ہ: پہیا۔<س: پرٛیاس: پتھہِ کہِ۔ہٕکر۔

پَیپ:۔م۔مؤل۔پَیپ <انگ: پیپ (Pipe)۔ ۱۔نَلکہٕ ٹُکرٕ۔نَلہِ ٹُکرٕ۔نور۔۲۔(تموک چنہٕ باپتھ نَیہ دار) چلم۔

پَیل:۔[م۔مؤل۔پَیل <انگ: پَیل (Pile)۔]۔قالیٖنچ بُر۔

پۭپُن:۔مؤل۔پَے <پرٛاکرِت: پَیے <س: پکتہٕ یا پرٛاکرِت: پیاوِنہ <س: پرٛتاپنہٕ۔نار کڈُن۔

تاوٕ اُنِن ۔ تاوٕ ستی کانٛہہ داتھ کُملاوُن ۔ (میژٕ ہُنٛد کانٛہہ چیز) ۔ نارَس منٛز پوٚختہٕ بناوُن ۔ (ورگہٕ) بکٕر کرُن ۔ م ، اَمی چھُ پوٚے مُت ۔

پٲیتھ پا کوِتھ (بڑٕ ؤنٛہہ کُن واتُن) :- (کانٛہہ چیز) پژتھ رنگہٕ تیار سپدِتھ میٚژ رؤس بنُن ۔

پٲیتھ سون :- ۱۔ شوٚ زرووُمت سون ۔ یتھ کھوٚچر کڈنہٕ آسہِ آمُت ۔ ۲۔ (ورگہٕ) یُس ازمایشو منٛز وژامُت آسہِ ۔

پَے پتاہ :- ن ۔ مؤل ۔ پَے پتاہ < پَے + پتاہ ، پَے < س : پدٕ + پتٕر ۔ نیب نِشانہٕ ۔

پَے پتاہ آسُن :- (کُنٛیک) نیب نشانہٕ مولوٗم آسُن ۔ (کُنٛج یا کانٛسہِ ہنٛز) خبر آسٕنۍ ۔ (کُنٛج) وأقفیتھ آسٕنۍ ۔

پَے درپَے :- مؤل ۔ پَے درپَے < ف : پَے درپَے ۔ وُچھِو ''پیاپَے'' ۔

پَے دَل ، پأدَل :- < ہ : پیدَل ۔ ووٕ کھلی ۔ پکان پکان ۔ پتھٕری ۔

پَے مانہٕ ، پیمانہٕ :- ن ۔ مؤل ۔ پَے مان < ف : پیمانہ = س : پرمانہ ۔ ۱۔ میژ ۔ میژٕ بانہٕ ۔ ۲۔ جام ۔ شراب چٔنگ پیالہٕ ۔

پَے مأیِش ، پیمأیِش :- م ۔ مؤل ۔ پَے مأیِش < ف : پیمأیِش < ف : پیما ۔ ناپ ۔ میژ ۔ مینہٕ تول ۔

پَے وَنٛد ، پیوٚنٛد :- ن ۔ مؤل ۔ پَے وند ۔ < ف : پیوٚنٛد ، زنٛد : پیتہ + بَنٛد ۔ س : پژتہٕ بندھ ۔ اکہِ کُلِچ لنٛڈ یا أچھ بیٚیس کُلس کوٗرِتھ لاگنۍ ۔

پَے وَنٛد دار :- یمَتھ پَے وڈٕ کوٗرمُت آسہِ ۔ پَے ؤنٛدی ۔

پَے ؤنٛدی :- وُچھِو ''پَے وَنٛد دار'' ۔

پَے ہم ، پیہم :- < ف : پیہم ۔ پوٚتُس پتھ ۔ لگاتار ۔ پیاپَے ۔

پا

پابَنٛد :- مؤل ۔ پابَنٛد < ف : پابَنٛد ۔ ۱۔ گنٛڈِتھ ۔ بَنٛد ۔ ہینہٕ آمُت ۔ ۲۔ آویز ۔ ماتہٕ حتھ ۔ ۳۔ کُنہٕ کتھہِ پٹھ روزَن وول ۔ پننہٕ کُنہٕ کتھہِ نہٕ ڈلوٗن ۔

پابَنٛدی :- م ۔ مؤل ۔ پابَنٛدی ۔ < ف : پابندی ۔ گنٛڈ ۔ بُنٛدِش ۔ روٗٹ ۔ رُکاوَٹھ ۔

پاپَرجا :- بجا ۔ بُستھ ۔

پاپَرجأیی :- بجاتہٕ بُستھ آسنٕچ حالتھ ۔

پاپَڑ :- وُچھِو ''پپر اِ'' ۔

پاپوٗش :- ن ۔ ک ۔ پاپوٗش ۔ مؤل ۔ پاپوٗش ۔ < ف : پاپوٗش ۔ کھوربانہٕ ۔ پأزار ۔ کوٗنٛش بیترِ ۔

پاپھ :- ن ۔ مؤل ۔ پاپ < س : پاپہٕ ۔ گوناہ ۔ اَتٕر ۔ جُرم ۔ کانٛہہ یَچھ کام ۔ دوٗش ۔

پاپہٕ بوڈُن :- پاپن منٛز ولنہٕ یُن ۔ گوہنن منٛز گیر گژھُن ۔

پاپہٕ دٔشا :- گوہنن ہنٛز شاہمتھ ۔

پاپہٕ دٔشہٕ (ستی) :- قسمتنہِ کارٕ ۔ گونہٕ ہوٚپنہٕ نبو ۔

پاپہٕ دڑو:- ماز۔ ناٹہٕ (یِمہٕ کھینہٕ چھےٚ پاپھ یِوان گٔژرنہٕ)۔

پاپہٕ کرٕم:- ن۔ مؤل۔ پاپہٕ کرم <س: پاپہ+ کرمہَ۔ ا۔ پاپھ۔ گوناہ۔ ۲۔ پاپَن ہُنٛد ڈنٛڈ۔

پاپہٕ ہَرن:- کٔشیرِ ہنٛدِ اکہِ پوٚیتر ناگُک ناو۔ وننہٕ چھُ یِوان زِ اَتھ منٛز شرٛان کرنہٕ سٟتۍ چھِ پاپھ دۄر گژھان۔ یہِ ناگ چھُ اَننت ناگ تحصیلس منٛز سٲلی گامس نٔزدیکھ۔

پاپھ کھسُن:- گوناہ کھسُن۔ جُرم کھسُن۔ راہ کھسُن۔

پاپھ کھارُن:- ا۔ کٲنٛسہِ پیٹھ کانٛہہ خطایا غلطی بیترِ کھارٕنۍ۔ پاپٕچ ہاژھ کھارٕنۍ۔ ۲۔ (وَرگہٕ) ترٛژھ کانٛہہ گتھا کرٕنۍ یِمہٕ سٟتۍ بێیس پاپُک احساس گژھہِ۔ م، توہہِ واتہٕ نہٕ مےٚ پَرن پیٚون یا کھوَرن اَتھہِ لاگُن یِم گِیہِ پاپھ کھارٕنۍ۔

پٲپی:- گوناہ گار۔

پاتال:- ن۔ مؤل۔ پاتال۔ <س: پاتالہَ۔ زمینہٕ تَل اکھ لۄکھ یا عالَم۔

پاتال گوٚج:- سُہ ژھوٹینگہٕ یُس کوڈرٛ آسَن۔

پاتالی کون:- یُس اُچھ زِیون گُنےٚ آسَن۔ یُس بوٚن گُنےٚ وُچھان آسہِ۔

پاتٕج:- م۔ مؤل۔ پاتٕج۔ <س: پاتہَ۔ سُہ ژھٕہِن یُس اکہِ داں ڈورِ پیٹھہٕ بێیس ڈۄرِس آب وَسنہٕ باپتھ دِنہٕ چھُ یِوان۔

پاتھر:- ن۔ مؤل۔ پاتھر۔ <س: پاترَ۔ (ل۔م)، بانہٕ۔ (وَرگہٕ پأٹھی) یُس بانہٕ آسہِ، یُس لِیاقتھ آسہِ۔ یُس شوٗنڈ آسہِ۔ م، کو پاتھر۔ سو پاتھر۔

پاتھل:- ن۔ مؤل۔ پاتھل <س: پادَ+ستھلہَ۔ مأدٲنی زمین، خاصکٔر تھ کولہِ پتھر۔

پاتھلی:- ا۔ پٔتھری پٔتھری۔ بۆنی بۆنی۔ بالو پیٹھٕی نہٕ۔ ۲۔ تم تیٚر یم نیٚر رپِن نہٕ سوزنہٕ۔

پاتھُن:- ن۔ مؤل۔ پاتھ <س: پرٛاپ+ک اُن۔ بوٗن۔ بُن۔ بٹُن۔ لبُن۔

پاتھہٕ ناوُن:- پأد کرُن۔ وو پداوُن۔

پاتھیوٗمُت:- بنیوٗمت۔ پأدسپدمُت۔ ووپدیوٗمُت۔ م، یہِ چھُنہٕ اَزتام پاتھیوٗ مُتے۔

پاتھینٛگ، پاژھینٛگ:- وَتہٕ پیٹھٕچ زنانہٕ، تہٕ ڈٟپتھ گوبازرٕ زنانہٕ۔

پاٹاسی (پاٹسی) گرٛژھُن:- ن۔ مؤل۔ پاٹاس <س: پاٹ یا پاٹہٕ+رَسہ۔ مُ، سَ: رساتلہ۔ ا۔ کانٛگرنہٕ زینٛگ۔

پاٹھ:- ن۔ مؤل۔ پاٹ <س: پاٹھ۔ ا۔ یہِ کُنہِ پوتھِ لیکھتھ آسہِ تہٕ زٮ۪وہِ سٟتۍ وَنُن۔ ۲۔ سنٛد۔ کتابہٕ ڈرراونچ کأم۔ ۳۔ اِشارٕ یا پڑاہ کاسنہٕ موکھہٕ پرُن۔

پاٹھس بہُن:- پاٹھ کرنہٕ بہُن۔

پاٹھس بیہناوُنۍ:- پاٹھ کرنہٕ خأطرٕ بڑہمن اَنُن۔

پاٹھہ پۆزا:- عبادتھ بیترِ کرٕنۍ۔

پاٹھ شالا:-م-مؤل-پاٹھ شالا <س: پاٹھ+شالا-
ژاٹہِ ہال-خاصکٔر تھ سہ ژاٹہِ ہال یتہِ سنسکرت
پرناونہٕ ییہ-

پاچہِ واٗر:-وُچھِو "پاچ"، لفظس تل-

پاچہِ وور:-ن-مؤل-پاچہِ وار <ف: پاںٔچہ+س: وار-
مُ ہلیفہِ وؤر) پاٗ جامہِ-ییزار-

پاچہِ:-م-مؤل-پاچ <ف: پاںٔچہ-(گٹہِ ہنز، ژھاوِک
ہنز کوٗٹھو یون) زنگہٕ-کِہہ مؤنڈ-

پاچہِ گشان کڈُن:-کھکھر دِتھ کڈُن-جرن کڈُن-

پاخانہٕ:-ن-مؤل-پاخانہ <ف: پادخانہ-۱-ژٗچ-
ماٗدان کرنچ جاے-۲-گس-ماٗدان-

پاد:-ن-مؤل-پاد <س: پادَ-کھور-۲-کھورک نشانہٕ-
تلہٕ پدٕ یک آکھ-پدٕ-

پادَن پیٚون:-کانٛسہِ ہندِ ہن کھورَن پٹھ کلہٕ
نومراوُن-پرن پیٚون-

پادِپز نام:-کانٛسہِ ہندِ ہن کھورن ٹمن-کانٛسہِ ہندِ ہن
پادن پٹھ پیٚون-

پادِرِکھ:-تلہٕ پدِس کھور پٹھ یُتھس تام کُنی رِکھہِ
چھے راز ہنگ یا راز آسنک نشانہٕ مانہٕ یوان-

پادِکمل، پادِ کمل:-پمپوش ہوِ ک (سوندر) کھور-

پادِپھکلنی:-کھورکس منز-پدٕ پدٕ تھلن-یتہِ گوتھ
کرنہٕ ہتہِ ژھٕہاتھ ییٚون-

پادرنی:-(کانٛسہِ ہندِ ہن) کھورن تل پکنہٕ ژٗچ

زارِ پارِ کرُن-عاجزی کرٕنی-۲-پناہ منگُن-
شرن گژھُن-۳-آدر کرُن-یزتھ کرُن-
تأظیم کرُن-

پادَرِہبہ:-ن-مؤل-پادَرِہبہ <پادرا+س: ہمبہ-
مُ وہ پادرا کٹیرا]-شیرِ ببر-

پاداش:-ن-مؤل-پاداش <ف: پاداش-یا پاداشت-
۱-تکلیف-دوکھ-مُصیبتھ-پیڈا-۲-سزا-پھل-

پاداش تُلُن:-سزا تُلُن-پھل یوٗن-

پادرِ:-ن-مؤل-پادر <اطالوی: پادری-لاطینی: پیٹر-
مُ-س: پِتر-عیساۓ مذہبک پیشوا-گرجک
زیٹھ-

پادشاہ (پاتچھا):-ن-مؤل-پادشاہ <ف: پادشاہ]
بادشاہ-سُلطان-

پادشاہت:-پادشاٗہی-بادشاٗہی-

پادشاہ باۓ:-راٗنی-مُلکہ کاٗنی-

پادشاہ زادٕ:-پادشاہ کوٗٹ-پادشاہ سُند نیچُو-رزا
کُمار-

پادشاٗہی:-م-مؤل-پادشاٗہی <ف: پادشاٗہی-
۱-حکومتھ-راز سی-۲-سبٹھا عاش آرام-

پادشاٗہی کرٕنی:-۱-راز سی کرٕنی-حکومتھ کرٕنی-
۲-عاش کرٕنی-آرامہ زندگی گذارٕنی-

پادشاٗہی وتھ:-پٔن بجر تھکُن-ہُنز بُڈ پکی تھکِنی-
نسے بجرس ستہِ آسُن-(ورگیہ) ہیُن ہنز بہ

خبرے آسنی ۔ تہٕ وَنُن یہ نہٕ بُتھہِ چلہِ۔

پار!:۔ن ۔ مۄل ۔ پار < س: ؟ پاداشت ۔ کھور بانٹک تلہٕ پۆد۔

پار۲:۔ن ۔ مۄل ۔ پار <؟ ۔ لانٛج ۔ بدنامی ۔ ہانٛژھ۔

پارانُن :۔ لانٛج انُن ۔ بدنامی کرٕنی ۔ کھرانُن۔

پارئُن :۔ لانٛج یُن ۔ بدنام گژھُن ۔ کھریُن ۔ ہانٛژھ کھسنی۔

پار۳:۔ پڑاکرت: پھاڑ ۔ س: سپھاڑ ۔ یہ چھُ اَکھ پۆت لۆگ تہٕ مانے چھُس تلہٕ مہ گرنہٕ، ترٛ گرنہٕ۔ مثلن پُژ پار ۔ لرٕ پار۔

پارن ڈۄنی :۔ لگنُک اکھ رَسم یتھ منز مہرازٕ چھُ مہر ینہٕ نشہِ داہ ڈۄنی رٹان تہٕ پنٛنی داہ ڈۄنی چھُ ہیہرس کُن پلناوان۔ (تہٕ گوز رِشتہٕ سپُد مُکمل)۔

پارے!:۔ م ۔ مۄل ۔ پارے <؟ ڈۄنڈۄرٕ ۔ کرٛکھ ۔ نکھ ۔ اعلان۔

پارے دِنی :۔ نگارس ژٕنڈ دِتھ نکھ لاینی یا اعلان بیترٕ کرُن ۔ ڈۄنڈۄرٕ دیُن۔

پارے۲:۔ یَن (وبن) ۔ بیین ۔ لوکٹ جوے ۔ پرٕگ۔

پارِذاتھ:۔ ن ۔ مۄل ۔ پارِ ذات < س: پارِ جاتہَ ۔ سورگُک اَکھ گُل ۔ وَننہٕ چھُ یوان زِ اتھ یُس یہ منگہٕ تُس چھُ تہِ بنان۔

پار!:۔ ن ۔ مۄل ۔ پار < ف: پارہ ۔ ٹُکرٕ ۔ چھٔل ۔ حِصہٕ۔

پار پار :۔ پارٕ پارٕ ۔ ٹُکرٕ ٹُکرٕ ۔ چھلہٕ چھلہٕ ۔ لوکٹہِ لوکٹہِ پھٔٹتھ پھٔٹتھ (کُنہ بڈس چیزس بیترٕ گرٕی مُتی)۔

پار پارٕ کرُن :۔ پھُٹہٕ پھُٹہٕ کرُن ۔ دوتہٕ دوتہٕ کرُن ۔ پینٛتہٕ پینٛتہٕ کرٕنی۔

پار پارٕ گژھُن :۔ پھُٹہٕ پھُٹہٕ گژھُن ۔ دوتہٕ دوتہٕ گژھُن ۔ ٹُکرٕ ٹُکرٕ گژھنی۔

پارٕ کرٕنی :۔ کُنہ ژٕڈٕ ترٛ کرنہٕ ۔ ٹُکرٕ کرٕنی ۔ چھلہٕ کرنہٕ۔

پارُد:۔ ن ۔ مۄل ۔ پارد < س: پارَدَ ۔ ۱ ۔ سیماب ۔ ۲۔ یُس نہٕ کُنہِ اَکِس جایہِ قرار کرِ ۔ یُس نہٕ کُنہِ ڈٔنجہ روزِ۔

پارُن!:۔ ن ۔ مۄل ۔ پارُن <؟ ف: پیرا < پیراستن ۔ مستس وانکہٕ کرنہٕ ۔ مستس کنگنی بیترٕ کرٕنی ۔ مَس شیرُن، مستس لۆٹھ کرُن۔

پارُن۲:۔ ن ۔ مۄل ۔ پار < س: پار ۔ ۱ ۔ سِکہٕ برٕتھ دِنہٕ ستی تھرنانکس رِگنڈُن ۔ اَکہِ طرفہٕ اُدرکتر ہیور برٕتھ دِنہٕ ستی وہتھ شُکرۄچھُن ۔ ۲ ۔ کنٛی یا ٹینکہٕ برٕتھ دیُن یُتھ تتھ بیاکھ زۄن آیہ کرِ۔

پارُن۳:۔ سارٕ ہُند سہ ژھہن یپارٕی ڈۄرِس آب اَژِ ۔ ۲ ۔ لوکُٹ ڈۄر ۔ م، ہاکہٕ پارُن ۔ ۳ ۔ تھَل وائترٕنی ۔ تھَل پائنزرٕنی۔

پارتھی شور:۔ ن ۔ مۄل ۔ پارتھی شور: س: پارتھوَ اپشورَ ۔ میٛژ بنو وُمت شولِنگ۔

پارٹی:۔ م ۔ مۄل ۔ پارٹی < انگ: پارٹی (Party) ۔ ۱ ۔ جماعتھ ۔ چھوکھ ۔ ۲ ۔ سال۔

پارٹی بأزی:-چھوکہ وَدل۔

پارچہِ:-ن۔مؤل۔پارچ<ف:پارچہ۔ا۔ٹکرٕ۔چھَل۔ ٹر۔مِ،جگر پارچہِ۔۲۔پاٹیُوکپُر۔رٔیشمی کپُر۔کپُر۔

پارسَل،پارسلہِ:-ن۔مؤل۔پارسَل<انگ:پارسَل (Parcel)۔ڈاکہِ ذٔریہِ سوٗزنہٕ یِوان ژھٕژ پھُٹٕج یابنٔڈل۔

پارسنگ:-ن۔مؤل۔پارسَنگ<ف:پارسنگ۔ا۔وَٹہٕ یا وزنٕچ کسر۔ترٔکرِ ہُنٛد کوس۔مِ،ترٔکرِ چھُ پارسنگ۔۲۔دون ترٔکرِ پأترٕن وَزِن برابر کرنہٕ خأطرٕ پُتس ترٔوومُت وَزِن۔

پارسا:-ن۔مؤل۔پارسا<ف:پارسا۔نیک۔شوٗنت۔ پَرہیزگار۔ساد۔خودادوس۔

پارسأیی:-پَرہیزگأری۔خوداد دٔستی۔شانٛژر۔

پارسی:-مؤل۔پارسی<ف:پارسی<پارس۔ا۔حضرتِ زَرتُشت سُنٛد پأرو۔۲۔اپرانُک۔اپرانُک۔ روزَن وول۔

پارلیمنٹ:-ن۔مؤل۔پارلیمنٹ<انگ:پارلیمنٹ۔ (Parliament)۔مُلکٕچ قونوٗن ساز مجلس۔

پاروٗتی:-م۔مؤل۔پاروٗتی<س:پاروَتی۔ا۔ہمالہِ پَربتٕچ کوٗر۔شِو سنٛز آشیٚنۍ۔سُتی ہُنٛد (دوٚے مِس زَنمس منٛز)ناو۔۲۔اَکھ زنانہٕ ناو۔

پاز(کرُن):-ن۔مؤل۔پاز<س:پزٕ مارجنہ۔ ا۔(کرٕیرس بیترِ)مَل(کڈُن)۔(کول یا کرٕوٕ ربیترِ)صاف (کرُن)۔۲۔(ویرِ پنہٕ سٔتی)آب شوٗے(کرِنی)۔پان شوٗے(کرِنی)۔

پازتھ:-م۔مؤل۔پازت<س:؟پزٕ مارجنہَ۔پازٕنٕچ، آب بدلاوٕنٕچ تہٕ نبر کڈنٕچ کأم(کرٕیرِ بیترِ منٛز)۔کولہِ ہُنٛد،کرٕیرِ بیترِ منٛزُک مَل کڈنٕچ کأم۔گُنہٕ گنٛڈٕ جایہِ ہُنٛد مَل کڈنٕچ کأم۔

پازُن:-ا۔آب بدلاوُن۔پرٕون آب نبر کڈُن۔مِ، ناگ پازُن۔کوٗنٛڈ پازُن۔۲۔صاف کرُن۔ مَل کڈُن۔مِ،ٹٔٹۍ پازٕنی۔۳۔دزٕو ددیُن۔مِ، شُرچھُ پازان۔۴۔(دیگہِ منٛز بتہٕ)کڈُن۔ ۵۔(وَرگہِ پأٹھۍ)وارٕ وارٕ کڈِتھ نیُن۔وارٕ وارٕ ہیتھ ژلُن(کأنٛسہِ ہُنٛد مال دَولتھ)۔

پاژے:-م۔مؤل۔پاژ<س؟اَپہ چیپہ۔وِژھے۔ نایأبی۔نہ بوٗن۔کمی۔

پاس¹:-ن۔مؤل۔پاس<س:پارِشو۔طرف۔پوٚکھ۔ مِ،دٔچھُن پاس۔کھوٗور پاس،دوٚیِم پاس۔

پاس²:-ن۔مؤل۔پاس<ف:پاس۔ا۔لحاظہٕ۔خیال (تھوٗن)۔۲۔موکھہٕ۔باپتھ۔خأطرٕ۔۳۔رحم۔ آر۔اِنصاف۔پاسہِ خأطرٕ۔لحاظہٕ۔پاس۔

پاس خأطرٕ:-لحاظہٕ بوزُن۔کأنٛسہِ ہٕنٛدِ یزتُک خیال تھوٗن۔

پاس بوزُن:-لحاظہٕ بوزُن۔کأنٛسہِ ہٕنٛدِ یزتُک خیال تھوٗن۔

پاس کرُن:-طرف کرُن۔پوٚکھ رٹُن۔بچاوُن۔

طرفدأری کرٕنی ۔ لحاظہٕ وُچھن ۔
پاس وُچھن :- لحاظہٕ وُچھن ۔ کأنسہِ ہُند کانہہ اَثر
بیترٕ ژالُن ۔ کأنسہِ نہٕ اَثر کرِتھ کینہہ وَنُن ۔
پاس³ :- ن ۔ مؤل ۔ پاس < انگ : پاس ۔ (Pass)
ا ۔ اِجازتھ نامہٕ ۔ ۲ ۔ اِمتحانس بیترٕ منز کامیأبی ۔
پاس نیرُن :- کُنہ اِمتحانس بیترٕ منز کامیاب گژھُن ۔
پاسہِ اَنفاس :- ا ۔ شہُن ہِنٛز قدٕر ۔ ۲ ۔ (تصوُّفہٕ مؤجوٗب)
نفے اِثبات (نفی اِثبات) ۔
پاسہِ خودا :- ن ۔ مؤل ۔ پاسہِ خودا < ف : پاس + خُدا ۔
خوداہِہ ہِنٛد خأطرٕ ۔ دَیہ ہِنٛدی نأوی ۔
پاسہٕ¹ :- طرفہٕ ۔ م ، پوٗت پاسہٕ ، برٛونٛہہ پاسہٕ بیترٕ ۔
پاسہٕ² :- ن ۔ مؤل ۔ پاس < س : پاشہٕ ۔ نرٕد ۔ چھکہٕ ۔
پاسہٕ³ :- ن ۔ مؤل ۔ پاسہٕ < انگ : پاس یا س : پاشہٕ
(پلیٹِس) ۔ خألِص ، مِلہٕ مِشہِ ورأے ، کاہ وَچہٕ
تلہٕ دٔزِ امُت سۄ دسون بیترٕ ۔
پاسہٕ⁴ :- مؤل ۔ پاس < ف : پاس ۔ خأطرٕ ۔ موکھہٕ ۔ خیال
تھٲوِتھ ۔ م ، دَیہ ہِنٛدِ پاسہٕ ۔
پاسکھ :- ن ۔ مؤل ۔ پأسکھی < س : پاسکہٕ ۔ ا ۔ روچھ ۔
نظر گذر تھون وول ۔ گرٕ دِوتا ۔ پأسکھی دَر ۔ موکل ۔
۲ ۔ شُہمار (یُس خزانس رأچھ روزان چھُ) ۔
پأسکھی دَر :- پاسکھ ۔
پاسبان :- ن ۔ مؤل ۔ پاسبان < ف : پاسبان) رأچھ ۔
روچھ ۔ رأچھدَر ۔

پاسبأنی :- رأچھ ۔ رأچھ راوٹھ ۔
پاس بُک :- ن ۔ مؤل ۔ پاس بُک < انگ : پاس بُک ۔
(Pass Book) بنٛکُک حِساب کِتاب یا کھاتہٕ
یُس گرٛاکس نِش روزان چھُ ۔ بنٛکچ اَتھہٕ وٲتھر ۔
پاس پوٗٹ :- ن ۔ مؤل ۔ پاس پوٗٹ < انگ : پاسپورٹ
(Passport) ۔ وتہٕ پَروانہٕ ۔ سُہ اِجازتھ نامہٕ
یُس پنٕنہٕ مُلکُک بنہٕ تراونہٕ تہٕ بیٚیس مُلکس منٛز اَژنہٕ
باپتھ (کأنسہِ) حکوٗمتکہِ طرفہٕ میلان چھُ ۔
پاسدار :- ن ۔ مؤل ۔ پاسدار < ف : پاسدار ۔ ا ۔ رأچھ ۔
رأچھدر ۔ یُس نظر گذرتھو ۔ ۲ ۔ لحاظہٕ دَر ۔
یُس یزتھ کرِ زِ ۔ یُس مان ہأوی زِ ۔
پاسرٕ :- ن ۔ مؤل ۔ پاسر < ؟) بوٗٹھ تھونہٕ باپتھ پھٹہٕ
پھرٛاٹہٕ لٔکرِ ہُنٛد بنووُمت موموٗلی کوٹھ ۔ پہرٕ ۔
پاشٹھ :- ن ۔ مؤل ۔ پاشٹ < س ۔ ؟ : پَشٹھ ، پاشٹھ ۔
یُس أندرٕ ی گنٛڈ آسن ۔ یُس نہٕ پنٕنہٕ ہَنہٕ ڈلہٕ
ہوڈٕل ۔
پاشہِ کڈٕنہٕ :- ا ۔ تان بیوٚن بیوٚن کڈٕنی ۔ لنٛجہٕ کڈٕنہٕ ۔
۲ ۔ (وَرگہٕ پأٹھی) چھٹی کرٕ ہِنٛز ژارٕنی ۔ زأوی
جارن سٕنٛن ۔
پاکھٹھ ، پاکیٹ :- ن ۔ مؤل ۔ پاکٹ < انگ : پوکٹ ۔
(pocket) ۔ ا ۔ بغلہٕ ۔ ۲ ۔ یاداش بیترٕ لیکھتھ
تھونہٕ باپتھ لوکُٹ نوٹ بُک ۔ پوٚرٕ لفظ چھُ
پاکیٹ بُک ۔

پاکھ۱ :- ن۔ مۆل۔ پاک < س: پاکلہٕ۔ پاکہٕ۔ سہٕ گنٛڈ ماد یُس پھٔپھرس بیترٕ نیران چھُ۔ پٲل۔

پاکہٕ پھٔپھُر :- سۄ یتھ پھٔپھرس پاکھ آسہٕ۔ پاکہٕ بُرتھ پھٔپھُر۔

پاکہٕ پھیوٗر، پاکہٕ پھیوٗر :- پاکہٕ قطرٕ۔ پاکہٕ ٹھُسر، ٹھُسر۔ پاکہٕ سٕتی چارنہٕ آمُت پھٔپھُر۔ پاکہٕ بُرتھ پھٔپھُر۔

پاکہٕ چار :- پاکہٕ دَگ۔ پھٔپھُر پاکہٕ بُرتھ آسنہٕ کِنۍ یوسہٕ دَگ چھےٚ آسان (خاصکٔرتھ پھٔپھُر پھٹنہٕ برٛونٛہہ)۔ پھٔپھُر پھٹنس ووتمُت آسُن۔

پاکہٕ دَگ :- ۱۔ پاکہٕ چار۔ پھٔپھرس پھٹنہٕ برٛونٛہہ یُس سخ دود کران چھُ۔ ۲۔ سخ دَگ۔

پاکہٕ شَل :- شِٹھۍومُت پاکھ۔

پاکہٕ لَد :- ۱۔ یَس یا یتھ پاکھ آسہٕ گومُت۔ یَس پاکھ آسہٕ وَسان۔ یتھ پاکھ لور آسہٕ۔ پاکہٕ دار۔ پاکہٕ بُرتھ۔ ۲۔ (وَرگہٕ پاٹھۍ) بیہوال، کامہٕ ژۄر۔

پاکھ۲ :- ن۔ مۆل۔ پاک < س: پاکہٕ۔ رنٛن گرٛکہٕ، رنٛن جوش۔

پاکہٕ اُنٛن :- پۆر گرٛگو کڈُن۔ ٹھیکھ پاٹھۍ پاکناوُن۔ ٹھیکھ پاٹھۍ رنٛن۔ وارٕ سینٛز راوُن۔

پاکہٕ دار :- یتھ سبٹھا پاکھ آسہٕ دیُتمُت۔ پۆر گرٛگو کۆڈمُت۔ ٹھیکھ پاٹھۍ رۆنمُت۔ سینٛوٗمُت۔

پاکہٕ دوٗر :- یہٕ رٔنتھ تہٕ زٔمتھ روزِ۔ یہٕ سبٹھا پاکھ دِتھ تہٕ سینٛہٕ نہٕ۔ یہٕ سبنہٕ نَس سبٹھا دَق لگہ۔

پاکہٕ دژاو، پاکہٕ دژامُت :- پاکومُت، رۆنمُت۔ رننہٕ تلہٕ دژامُت۔ یتھ ووٗنۍ بیہٕ پاکھ دِنٛگ ضۄرۆرتھ آسنہٕ۔ پۆرٕ سینٛوٗمُت۔

پاکہٕ کڈُن :- پاکہٕناوُن۔ پۆر پاٹھۍ رنٛن۔

پاکہٕ ناوُن، پاکہٕ وُن :- گرٛکہٕ دِی دِی پاکہٕ انُن۔ گرٛگو کڈُن۔ رنٛن (بتہٕ سیٚن بیترٕ)۔

پاکہٕ نُن :- پٔپُن۔ پوٚختُن (پھٔپھُر بیترٕ) ۲۔ تیٚتھ تاوٕ یُن یتھ لاے پھٹہٕ نَس پٔتھ واتہٕ۔ (کانٛہہ دانہٕ بیترٕ)۔

پاکہٕ نیرُن :- ٹھیکھ پاٹھۍ پاکھ لگُن۔ پاکناونہٕ یُن۔ پۆرٕ سبُن۔

پاکہٕ نیار :- رنٛن پاکھ۔

پاکہٕ یُن :- ۱۔ پۆر پاکھ لگُن۔ ٹھیکھ پاٹھۍ سبُن۔ پۆر گرٛگو نیرُن۔ ۲۔ پٔپُن۔ پھٹنس تیار آسُن (پھٔپھُر)۔

پاکھ دین :- ۱۔ پۆرٕ پاٹھۍ گرٛگوٚی یا دَمس تھۄوِتھ کینٛہہ سینٛز راوُن۔ ژیرلاگُن۔ ۲۔ یٹھ کرٕنۍ۔ کتھ لِسرٕ ترٛاوٕنۍ۔ م، سہٕ کتھ پٔتھ چھُ اتھ کامہٕ پاکھ دِوان۔

پاکھ لگُن :- ۱۔ گرٛگو نیرُن۔ گرٛکہٕ آسُن۔ رَننہٕ یُن۔ ۲۔ ژیر لگُن۔ وٕلی وٕلی نہٕ موکلُن (کانٛہہ کام بیترٕ)۔

پاکھ۳ (پاک) :- مۆل۔ پاک حف: ناپاک۔ ۱۔ شرٛوٗژ۔ نرمَل۔ پَوِتر۔ شۄد۔ حلال۔ ۲۔ بےٚ گوناہ۔ بےٚ قۆصوٗر۔

پاکباز:- ﴿ف: پاکباز۔ پزٕی یور۔ ایماندار۔ نیک نیتھ۔ منہٕ شۆد۔ عصمتھ دار۔

پاکبازی:-[﴿ف: پاکبازی]۔ پاکباز آسنٕچ حالتھ۔

پاکھ(پاک) پروردگار:- پننہٕ بےٚ قۆصوٗر آسنٕک داوا کرنٕچ نیٚژ خودایہٕ سنٛزِ پاٚے کی ہُنٛد تصدیق کرنہٕ موکھہٕ وننہٕ یوان۔

پاکھ(پاک) چھُ خود ہے:- تمہٕ وِزِ وننہٕ یوان ییٚلہِ باوُن آسہِ زِ کوتاہتہِ اٚسی تٔن بنٛدٕ چھُ بشر۔

پاکھ(پاک) دامن:- ﴿ف: پاکدامن۔ شِلمان۔ عِصمتھ دار۔ شۆژ (زنانہٕ)۔

پاکھ(پاک) دامنی، پاکدامٲنی:- ﴿ف: پاکدامنی۔ پاکھ دامَن آسُن۔ کانٛسہِ ہُنٛد داغہٕ رۆس آسُن۔ شِلمان آسُن۔ باعصمتھ آسُن۔

پاکھ دامنی کرٕنی:- ژوٗرِ چیز تتھہِ کٔنی واپس تڑاوُن زمائِلکِس ترِنہٕ فکرِ زِوار یہو ہاٛنژ لدلۆ کومنٛزٕ کٔمی اٚکی اوس نیوٗمُت۔

پاکھ(پاک) کرُن:- ۱۔ صاف کرُن۔ شۆژراوُن۔ ۲۔ حلال کرُن۔

پاکھ(پاک) نظر:- یُس نہٕ کانٛسہِ بدنظرِ وُچھہِ۔

پاگل:- سۆل۔ پاگل ﴿ہُ: ہندی، بنگالی: پاگل) مۆت۔ یُس پننہٕ نٔبن حواسَن منٛز آسہِ نہٕ۔ یُس دِماغ ٹھیکھ آسہِ نہٕ۔ یُس اورچہٕ یورچہٕ کتھہٕ آسہِ کران۔

پاگل پَن:- مٔتِل۔ مۆڑر۔ نادٲنی۔ احمقٲزی۔

پاگل خانہٕ:- سو جاے ییٚتہِ متٔبن تھَوان یا علاج بیترِ کران چھِ۔

پاگل کرُن:- مۆڑ رانُن۔ مۆت بناوُن۔ خوشکتھ انٛنۍ۔

پاگل گژھُن:- مَتُن۔ مۆت گژھُن۔ پننہٕ نٔبن حواسَن منٛزٕ روزُن۔ دِماغ ڈٔلُن۔ کاڈٕی خراب گژھنۍ۔

پاگل گی:- مۆڑر۔ مٔتِل۔ دیوانہٕ گی (وَرگہٕ پاٛٹھی) بیوقوٗفی۔

پال:- ن۔ مۆل۔ پال ﴿س: پالہٕ۔ (پۆت لۆت)۔ م، کھترِ پال۔ واوٕلۆکہٕ پال۔

پالکھ[۱]:- ﴿س: پالکہٕ۔ پالن ہار۔ رٕچھَن وول۔ سَر پرست۔

پالَن ہار:- پالَن وول۔ رٕچھَن وول۔

پالُن:- ۱۔ رٕچھُن۔ پھاٛنپھلاوُن۔ کانٛسہِ سرپرستی کرٕنی۔ ۲۔ پۆرٕ کرُن۔ پۆت نہٕ ہیوٚن۔ م، یہ وادٕ چھُے پالُن، یہ حُکم چھُے پالُن۔ یہ رَسم چھِے پالُن۔

پالناوُن:- ۱۔ کانٛسہِ اَتھہِ رٕچھناوُن۔ پھاٛنپھلاوناوُن۔ ۲۔ پۆرٕ کرناوُن (لفظ، رٕتھ، رِواج)۔

پال ہینٛز:- رٕتھ پاٛلنی۔ ریٖژ مُطابق کانٛہہ دوہ مَناوُن۔

پالکھ[۲]:- م۔ مۆل۔ پالک ﴿پڑاکرِت: پالکا ﴿س: پالکیا۔ اَکھ سبزی۔

پالَنگ:- ن۔ مۆل۔ پالنگ ﴿ف: پا+انگ۔ ژوپینٛڈٕل کٔرتھ گردنہٕ پیٹھی زنگن گنڈ ژھٔنتھ سزادِنُک اَکھ طریقہٕ۔

پالَنگ پھِرُن:- پالَنگ کرُن۔ژوپیٹھُل کرِتھ کانٛسہِ گردنہِ پیٹھی زنگن گنڈ ژھنُن۔

پالِش، پأرلش:- م۔مؤل۔پالِش <انگ:پالِش۔ (Polish)۔رنگ روغن بیترِ یمہِ ستن کینٛہہ پرزلاوان چھہِ۔

پأرلش کرِنی:- بوٗٹس بیترِ پأرلش یا رنگ بیترِ ستی چمکھ انُنۍ۔

پأرلش کھارِنی:- (لکرِ بیترِ) رنگہِ روغنہِ ستی چمکھ کھارِنی۔نأپہِ ناوُن۔چمکاوُن۔

پارِچ:- م۔مؤل۔پارِچ <س:پالہ۔کانُل۔سُہ کوٗٹ یمہِ پیٹھی کولہِ یا نالس بیترِ اپور تران چھہِ۔

پالکی:- [م۔مؤل۔پالکی <ہ:پالکی <س:پرینکہ]۔ ڈوٗلی۔

پالیز، پالیز[1]:- ن۔مؤل۔پالیز <ف:پالیز۔لأرِ باغ یا ہنٛد وہنٛد باغ۔

پالیز[2]:- ن۔مؤل۔پالیز <؟۔فالج۔اکھ پاس رؤزِتھ گژھُن۔کوٗینگ۔

پالِسی:- م۔مؤل۔پالِسی <انگ:پوالسی:(Policy)۔ ا۔کانٛہہ کأم کرنک اؤصوٗل۔خاصکرِتھ سُہ اؤصوٗل یتھ پیٹھ سرکار ژکان چھےٚ۔۲۔چال۔ ژوٚے۔ساز باز۔۳۔بیمہ کمپنی ہُنٛد سُہ دستاویز یتھ پیٹھ بیمہ کرِنکی شرط۔بیمہ کرن وألی سُنٛد ناو،نمبر بیترِ تہِ رقم درج چھےٚ آسان۔

پالِسی باز:- پالِسیہِ کرنس منز ماہِر۔چالباز۔ژوٚیہِ گوٚر۔

پالِسی کرِنی:- ساز باز کرُن۔چال یا ژوٚے بیترِ کرِنی۔سرِ وأز کرِنی۔

پالنےٚ کرِنی:- زٕمینس سگ دیُن۔سگہ وُن۔م۔ژکھ لاگنےٚ یم پالنےٚ کرن پتھ ییکھ بڈ رہکاے (نُنٛد ریوٗش)

پام:- م۔مؤل۔پام <س:اُپالمبھ یا؟ پامَر۔طانہِ۔ ہرزِ پأٹھی ؤنۍ منز تژھ کانٛہہ کتھ یمہِ ستی ترٛ دوتھہِ۔

پامَن لگُن:- کانٛسہِ ہنٛزن کتھن لگُن۔پامَن لایق گژھُن۔ہبڈنس لایق گژھُن۔بےٚ قوٗصوٗر آستھ تہِ توٚہمتھ لگنۍ۔

پامہ پام (کرِنی):- پانہِ ونی پامہ ووٗت کرُن۔ اکھأکس کتھہِ دِنہِ۔

پامہ دِنہِ:- طانہِ دِنی۔ہبڈُن گیلُن۔

پامہ روزنہِ:- کتھہِ روزنہِ۔بدنأمی گژھنۍ۔ہبڈُن لایق گژھُن۔

پامہ ووٗت، پامہ ووٗترُ:- پامہ پام۔

پامہ ہینہِ:- تُہتھ کینٛہہ کرُن یتھ پامَن لایق گژھہِ۔

پام لگنۍ:- پام پینۍ۔

پامال:- مؤل۔پامال <ف:پامال۔لتہِ مونٛجہِ گومُت۔ بربادِ۔تباہ۔

پان:- <س:پانیہ۔یہِ چھُ اکھ بڑوٗنہہ لوٗگ۔یمن

لفظن یہِ بڑٕ ؤنہٕ یِوان چھُ تم چھِ پوٗنۍ لفظس تل دِنہٕ آمٕتۍ ۔ مِ، پاں ژادر ۔ پاں شوے ۔ پاں پرٛد ۔

پان١: ۔ن ۔ مؤل ۔ پان < س: آتمن ۔ ١۔ جسم ۔ مؤر ۔ کاے ۔ بدن ۔ تن ۔ ٢۔ (پنُن) زُو ۔ پنُن وُجوٗد ۔ مِ، زانہم پان پنُن ۔

پان پیوٗر کرُن: ۔ پنُن پان اَتھٕ س منٛزٕ س ژانہٕ باپتھ یاٹوٗٹھ کرنہٕ پرٛژھی کانٛسہِ رنٛگن ۔

پان دِیُن: ۔١۔ کانٛسہِ ہنٛدِ بدل پنُن پان بُتھہِ دِیُن ۔ چھیپہ لگُن ۔ ٢۔ ژۄ رِژھیپہٕ کھیلہِ گنٛدن وِزِ کانٛسہِ پانس تھچھ کرنہٕ دِنۍ لگُن ۔ یہِ چھُ اَکھ گنٛدن لفظ ۔

پان رٕزِ کھارُن: ۔١۔ پان ترٛ و دِ ژھنُن ۔ ٢۔ پنُن پان اَلمن کھارُن، شِگہٕ ناوُن ۔

پان گالُن: ۔١۔ زوٗژُن ۔ کُنہِ کامہِ بیترِ پتھ دِلہِ جانہٕ لگُن ۔ ٢۔ پنُن پان ہوٚکھراوُن ۔

پان لرٛژھہِ کرُن: ۔ کینٛہہ تیٚتھ کرُن یمہِ ستھٕ ن پانس کانٛہہ قدرٕ روزِنہٕ ۔

پان مارُن: ۔١۔ خود کُشی کرٕنۍ ۔ پانہٕ مور کرُن ۔ ٢۔ سخ پشتاوُن ۔ سخ افسوس تہٕ ماتم کرُن ۔ کُنہِ کتھہِ پیٹھ جیرٕ یتھ زچہ پچہ ژٕٹنس واتُن ۔

پان مولہِ ناوُن: ۔ پانس بوٗش کھارُن ۔ تھسکُن ۔

پان وَندُن: ۔ بلایہ لگُن ۔

پان ہاوُن: ۔ دَرشُن دِیُن، کھٕژتھ نہٕ روزُن ۔

پان٢: ۔ن ۔ مؤل ۔ پان < ہ: پان ۔ س: پرٛنہ ۔ اَکھ قسمُک پنہٕ ؤتھر یتھ منٛز وٕٹھ مٕٹھ چوٗنہٕ تہٕ سُپاری بیترِ ژاپنہٕ باپتھ تھوان چھِ ۔

پانہٕ پوٚٹ: ۔ سُہ تاسہٕ پوٚٹ یتھ پیٹھ پانہٕ ؤتھرِ چ شکل آسان چھےٚ ۔

پاں دَچھ: ۔ اَکھ دَچھہِ ذاتھ (دَچھ چھےٚ اَکھ میوٚ) ۔

پانٛگھ: ۔ن ۔ مؤل ۔ پانک < س: پانگہ ۔ اَکھ قسمُک مَس ۔ اَتھ چھُ آسان ماچھ، مدریر، مرٕژ ۔ اَلہ تہٕ ژنٛدُن بیترِ ترٛ اونہٕ آمُت ۔

پانہٕ: ۔ مؤل ۔ پان < س: آتمن ۔ ١۔ ذاتی طور ۔ بیٚیس پیٹھ ترٛ آوِتھ نہٕ ۔ بیےٚ ہنٛدِ ذٔرِ یہِ نہٕ ۔

پانس: ۔١۔ جسمس ۔ بدنس ۔ تنہِ ۔ مِ، تس چھےٚ ساری ہے پانس گرمی دزاہرٕ ۔ ٢۔ پنہٕ نِس زُوس ۔ پانٛۍ پانس ۔ مِ، پانس کوٚرُن گیٚنٛد گیٚنٛد تہٕ یتھ حالس ووت ۔ ٣۔ پنہٕ جایہِ ۔ مِ، ١۔ بیا کھ ژٕنۍ تَن گلے سُہ چھُ پانس مطمئین ۔ ٢۔ بیہہ پانس ۔ ٤۔ بیٚیس کانٛسہِ ہُنٛد خیال تھونہٕ روٗس ۔ مِ، شُری بأژ اَڈوتی ترٛ آوِتھ گوسہ پانس نشاط ۔

پانس پانس: ۔١۔ بیوٚن بیوٚن ۔ اَلگ اَلگ طریقہٕ یا وَتہٕ (پأٹھی) ۔ ٢۔ پنہٕ پنہٕ پانس پرٛ پرٛلوٗکن طبابتھ ۔ پانہٕ ناجایز کرِتھ لوٗکن واعظ پرُن ۔

پأنٛس تام نہٕ آسُن: ۔١۔ پانہٕ خوٗدی نہٕ آسُن ۔ ٢۔ حبٕن

منز نہٕ آسُن۔ پنہٕ نِس قوبوٗ ہَس منز نہٕ آسُن۔

پانٛس تام نہٕ روزُن:۔ بےٚ یَختیار سپدُن۔ پانٛس پَتھ نہٕ قوبوٗ روزُن۔ کُنہٕ اثرس تل یِتھ سوٚن ووگُن نہٕ لبنہٕ یُن۔

پانٛس وَندُن:۔ پنہٕ بلایہِ دیُن۔ (وَرگہٕ پاٹھی) پَرواے نہٕ کرُن۔

پانٛس واتُن:۔ پنٕن خیال تھوٗن۔ پنہٕ زُوٗک خیال تھوٗن۔ شُر پرس پلالہٕ کرُن۔

پانَے:۔ ا۔ ذاتی طور۔ بذاتہِ خود۔ پنٕنی اَتھہٕ۔ پنٕنی زبو۔ ۲۔ پنٕنی مرضی (بیےٚ سِندِس پتھ نہٕ)۔

پانہٕ خوٚدی (خوٚدی):۔ ا۔ یُس پنٕنی مرضی یَکہٕ۔ یُس پنہٕ نی رایہِ تزٕ ایہِ آسہِ۔ یُس نہٕ دوٗیمہِ سُنٛد مانہِ کرِ۔ یُس نہٕ زِٹھِن ہُنٛد پَرواے کرِ۔ ۲۔ پانَے، پنہٕ مرضی۔

پانہٕ مور:۔ پان مارُن۔ خود کُشی۔

پانہٕ مورتُلُن:۔ بُتھہِ بُتھہِ دِنۍ۔ پاں ژیٹے کرنۍ۔

پانہٕ مورتزٕ اوُن:۔ پانہٕ مور زِھنُن۔ (کُنہٕ کتھہِ باپتھ) توٚندی جَن لگُن۔ پنہٕ نِس پانٛس حالہٕ بد کرُن۔

پانیو پانیو:۔ بیےٚ سُند نہٕ رَژھ تہٕ خیال تھوٗن۔ پنہٕ نےٚ یوت سَرُن۔ نفسانفسی۔ اَکھ تہٕ پنٕنۍ۔ مِ، سُہ گرٕ کتہِ کھسہِ یتہٕ پانیو پانیو آسہِ۔

پانٛی پانہٕ:۔ پانَے۔ ذاتی طور، بذاتہِ خود۔ پنٕنی مَرضی۔ پنٕنی یَختیار۔

پانٛی راوُن:۔ پنہٕ نِس اَتھس تل یا اِستیمالس منز اُنُن ۔۲۔ پنٕن بناوُن۔ پنہٕ نِس اَثرس تل اُنُن۔

پانہٕ نیار:۔ ن۔ موٗل۔ پانہٕ نیار < س: آتمَن + ک نیار۔ پنہٕ نےٚ زانُن۔ بینٛبر نہٕ زانُن۔ وو پرٛاَ زی نہٕ بوزنی۔ پانہٕ ؤنی کُنے آسُن۔

پانہٕ ؤنی:۔ موٗل۔ پانہٕ ؤنی < س: آتمَن + پرٛاکرِت: پَنہَ۔ ا۔ اَکھ اَکس ستۍ۔ م، پانہٕ ؤنی گرٕھنا کتھ باتھ تھوٗنی۔ ۲۔ اَکھ اَکس ستۍ رٔلتھ (پنٕنی رِشتہٕ دٲری منز) مِ، پانہٕ ؤنی گرٕ زشی۔

پانٛد، پاں ووٚد:۔ ن۔ موٗل۔ پانٛد، پاں وَد < ? پادَ + نَدَ] کھانٛک کھورِ تلُک ڈوٗر۔ کھا ہَس منز سارٕے بونہٕ کنیٛگ ڈوٗر۔

پانٛبر:۔ ن۔ موٗل۔ پانٛبر < س: آتمَن + ک: نبر۔ بیا کھ تہٕ پنہٕ نےٚ زانُن۔ پانہٕ نیار بوزُن۔

پانٛپرٕ:۔ ن۔ موٗل۔ پانٛپرٕ < س: پدمہ پر۔ کشیرِ منز اَکھ سَرے یتیٖک کونٛگ مشہور چھُ۔ وُچھو "پونٛپرٕ" تہٕ۔

پاں پرٕد (گرٕشھُن):۔ ن۔ موٗل۔ پانٛپرٕ < س: پانیَہ + پرٕ۔ وو پَر جایہِ ہُنٛد پونٛی نہٕ ویُن۔ وو پر آبہٕ ہَوا (گرٕشھُن)۔ بٮ۪یِس جایہِ ہُنٛد آبہٕ ہوا راس نہٕ یُن۔

پان دان:۔ ن۔ موٗل۔ پان دان < ہ: پان + ف: دان۔ م، س: پَرنہ + دھانہ۔ پان تہٕ امیٖگ

مسالہٕ تھوٗنک ڈَبہٕ۔

پانڈَو:۔ن۔مؤل۔پانڈَو<س:پانڈَو۔۱۔پنڈوٗسنٛدی شُری تہٕ زُری بیترِ۔یُدھشٹر،اَرجُن۔بھیم،نکُل تہٕ سہدیو۔۲۔بہوٗدُر۔جفاکش۔میحنتی۔

پانڈَولر:۔سبٹھاپرانہٕ وَتِچ کانٛہہ کنہٕ مندوٗری (یِمکی ووٕنی کینٛہہ آثارٕ رُٔ دی ٕمتی چھِ)۔

پان زال:۔ن۔مؤل۔پان زال<س:پانیہٕ+جالہٕ۔واپتی۔اَکھ بہمٲری یَتھ منٛز پانس نِکی نِکی دانہٕ نیران چھِ۔

پانژُشُن:۔ن۔مؤل۔پانزشن<؟۔۱۔یتھ پانژُو وزن آسہٕ۔یہٕ کینٛژھا تولنہٕ تلہٕ پانژُونیر (پانژُوگو ترٛے سیر)۔۲۔یتھ بانس بیترِ منٛز گنٛکی ترٛے سیرواتَن۔ترٛن سیرَن ہُنٛد میژ بانہٕ۔سُہ بانہٕ یتھ منٛز ترٛے سیر اَناجہٕ رَٹنہٕ ین۔

پانژُو:۔ن۔مؤل۔پانژُو<؟۔گنٛکی ترٛے سیر (اناجکی بیترِ)۔

پانژُوسن:۔وُچھو''پانژُشُن''۔

پانژیب:۔م۔مؤل۔پانژیب<ف:پازیب۔اَکہٕ قسمُک روُنہٕ گوڈ۔

پانژال:۔وُچھو''پنژال''۔

پانژھ:۔مؤل۔پانژھ<س:پنٛچہٕ۔ژورتہٕ اَکھ۔اَکہٕ کم شے۔

پانژہٕ ترٕنی:۔پانژترن۔اَمرناتھ گوٚھوں اَکھ پڑاو۔

اَتہٕ چھے اِمی ناوٕ کہٕ اِکہٕ نالہٕ چہٕ پانژھ لنٛجہٕ ترٛنہٕ پھوان۔

پانژہٕ گرٕش:۔پانژن ناکارٕ کرٕ نہد ہن ہُنٛد یکجا آسُن۔ہنگہٕ منگہٕ بلایَن ہُنٛد پتہٕ پیون۔ژواپور بلایہٕ وٕتھتھ یِنہٕ۔

پانژہٕ گرٕش میلنیٛ (ووٕتھنیٛ):۔بلایَن منٛز ولنہٕ یُن۔

پانژہٕ وٲے اوٗنٛجہٕ چھنہٕ ہشہٕ:۔سٲری چھنہٕ دٕیَن ہِوی تھری ٕمتۍ۔

پانژھ توتھ:۔تِم پانژھ عناصِر یِموٕ ستی زٕگتھ بنیومت چھُ،تہٕ ژیتھ گوسوٗرٕ زٕگتھ۔یِم چھِ زمین، آب،نار،ہواتہٕ آکاش۔

پانژھ اَرکان:۔<س:پنٛچہٕ+ع:اَرکان۔اِسلامکی پانژھ بُنیادی رُکن،تہٕ ژیتھ گے کلمہٕ (کلمہٕ)،نماز،روزٕ،زکات (زکوٰۃ) تہٕ حج۔

پانژھ نمازٕ:۔نمازٕ بس پانژھ وَق۔صُبح نماز،پیشن نماز،دِگر نماز،شام نمازتہٕ خوفتن نمازٕ۔

پاو:۔م۔مؤل۔پاو<س:پادَ۔۱۔ژوٗریم حصہٕ۔سیرُک ژوٗریم حصہٕ۔۲۔تیوٗت زیوٗٹھ یوٗت اَتھ واہرٲوِتھ کسہٕ ہنٛد ٹینٛڈ پتہٕ نیوٗٹھ کس ٹینٛڈس تام آسان چھُ۔۳۔سُہ کرٕنگرٕ یِیمہٕ ستی ژینٛن پتہٕ کنہٕ یا منٛزس گنٛڈ ہوان چھِ۔

پاوٕ گنٛڈ:۔لکرِ پاوٕ ستی داسس،لبہٕ یا ژینٛس بیترِ گنٛڈ ہیوٗن۔

پاوگرٕنی:۔اَکھاَ کس پتہٕ پکو پاوٕ لاگنہٕ،پاوٕ ٹھکنہٕ۔

پایر^1:- م۔ مۆل۔ پایر <س: پادَ۔ رِکاب۔ یَتھ مَنز گُری سوار کھور تھَوان چھِ۔ مِ، بڑہما پایرٕ ہن ووٕلبس (لل دید)۔

پایرِ کھور:- اَکھ رِکاب۔

پایرِ ہۄر:- رِکابہٕ جۄڑی۔

پایر^2:- م۔ مۆل۔ پایر۔ <س ؟پَد+ یاترٕ۔ یاترِیَن ہِنٛز چھوکھ۔ ووٕہلی سفر کرن والین ہِنٛز چھوکھ۔

پایُر پیۆن:- پھرٕ وٕ ژقدم پیۆن۔ رٕژٕ زَنگ تہٕ۔

پایے دار:- مۆل۔ پایے دار <ف: پایدار]۔ پوٚشُون۔ دۆر۔ یَتھ واریاہ کال نیر۔ یَتھ سبٹھا دار نیر۔

پایے دٲری]:- م۔ مۆل۔ پایے دٲری <ف: پائیداری۔ پوٚشُن پایے۔ دارٕ دربر، دارٕ تلہٕ دۆر آسُن۔

پایے دان، پایے دانہٕ:- لَتھ خور۔ ٹانکس بیترِ پیٹھ کھسنہٕ وِزِ کھور تھوٕنچ جاے۔

پٲ

پٲتر:- م۔ مۆل۔ پٲتر <س: پَتر۔ ۱۔ وٕتھر۔ بٕرگ۔ پَن۔ ۲۔ کٲنٛگ وَرَق۔ کاکز وَرَق۔ خاصکٔرِتھ کُنہِ دَستاویزُک۔ ۳۔ بہل کُلیٛگ پَن یُس پوٗزایہِ لگان چھُ۔ ۴۔ مُجہ گوگجہِ پَن۔ مُلہٕ وِینٛگ۔ ۵۔ پۆت لۆگ آسنہٕ وِزِ چھُ اَتھ مانے کانٛہہ لکوٹہٕ یالکوٚٹُک کانٛہہ وَرَق مِ، نِچہٕ پٲترٕ جمن

پٲتر۔ ۶۔ مِلوتھ لفظُک پۆت لۆگ بٔنتھ چھُ یہِ کیٛنژٕ نِے لفظن ستی یِوان۔ مِ، کاکز پٲتر۔ بہل پٲتر بیترٕ۔ ۷۔ کُنہِ داپٕچ زٲوِج تلم۔ ۸۔ سوٚٹینہٕ تِلم یوسہٕ باجس یا کیٛنژٕن سازن وَزنہٕ باپتھ أنٛدرِ کنہِ لاگان چھِ۔ ۹۔ وٕ دِرَنٛدُ کھ۔

پٲترن سَنگ تہٕ مۆلَن دزٕوت:- یَتھ یایُس پیٹھ دارٕ مدارٕ آسہٕ سُہ گالُن تہٕ نیٚبرِ نیٚبرِ ٹھیکھ کرنٕچ کوٗشِش کرنی۔

پٲترِ کاٹھ:- بہل کُلی چہ ہو چھہٕ مۆرِ

پٲترِ لگنی:- وُٹھ ہو ٹنی۔ وُٹھن ہۆ کِھتھ پیٹھہٕ کۆر رہیٚوٕ ہ لگُن۔

پٲتٕ^1:- وُچھو ''پۆت''، لفظس تل۔

پٲتٕ^2:- م۔ مۆل۔ پٲتٕ <ہ: پتی۔ ۱۔ شراکتھ۔ بٲج بٔٹھ۔ ۲۔ سٕروٲز۔ سازباز۔ ۳۔ حِصہٕ۔ بوگ (شراکٔژ اَندر یا کُنہٕ رٕشتُس بیترِ)۔

پٲتٕ لہٕ:- ن۔ مۆل۔ پٲتِل <س: پاتِلی۔ کھلہِ گلہِ بۆہگُن۔ اَکہِ قِسمُک رَنن بانہٕ، خاصکٔرِتھ چاے کرنہٕ باپتھ۔

پٲتٕم:- مۆل۔ پٲتم <س: پشچِمہَ۔ ۱۔ پتہٕ کُنیُک۔ پٲتٕ مہٕ طرفُک۔ تھٔر طرفُک۔ مِ، پٲتٕم پاس۔ ۲۔ پَتھ کالُک۔ پٲتٕ مہٕ زمانُک۔ ۳۔ یہ یایُس سارِنی پۆتُس آسہٕ۔ بۆنی مہٕ پاسہٕ اَنٛدٕ کُنیُک۔ أخری۔ ۴۔ گوڈنیُک ترٲوِتھ۔ بڑوٗٹھیٚم ترٲوِتھ۔

پٲتمہٕ پہَرن:- نِکہِ نِکہِ گاشہٕ بڑوٗٹھہٕ پہَن۔ کوکر بانگہِ وٲم زٕہنٛدِ بن أخری ترٕن گنٹن اَندر کُنہِ وِزِ۔

پٔتِمہِ دۄہ تِنٕہِ:۔ا۔مَرُن نزدیکھ واتُن۔۲۔(وَرگہٕ) بودبڑٕ تھٕنہِ۔یِہ نہٕ پزِ تہِ کرُن۔تِیُتھ کرُن یُتھ پانے پھٕسی زِ۔زوال یِین۔

پٔتِم پیٛأر:۔رأژ ہُنٛد پٔتِیُم پہر۔راتھ سورٕ وُن۔

پٔتِم گرٕ:۔ا۔مَرن وِزِ۔مرنٕک وَق۔۲۔سختی ہُنٛد وَق۔

پٔتِم گرٕ بٕگرٕ دٕر:۔تہِ دٕپتھ گوٕ أخری وَق چھُ کرٕ وُٹھ آسان۔کأم بیترِ موکلنہٕ وِزِ گرٕژھنہٕ کانٛہہ گُھر یُن۔

پٔتِیُم آن (واتُن):۔مرنٕک وَق (واتُن) أخری وَق (واتُن)۔

پٔتِیُم برٛۄٹھٕ نٛٹھیم:۔پرٛون تہٕ نۆو۔پَتھ کالُک تہٕ برٛۄنٛہہ کالُک۔أنٛدٕ وَنٛدٕ۔سورُے۔مِ۔پٔتِیُم، برٛۄنٛٹھیم کھٕبن کوٚڈ ہَس۔

پٔتِیُم پہر:۔رأژ ہُنٛد أخری حِصہٕ۔کوکر بانٛگہِ برٛونٛٹھ رأژ ہٕنٛدی ترٛے گنٛٹہٕ ہٕتھ۔وُچھِو "پٔتِم پیٛأر" تہِ۔

پٔتِیُم ساتھ:۔أخری وِزِ۔أخری گرٕ۔(وَرگہٕ) مَرن وِزِ۔

پٔتِیُم سٕتیم (یادپاوُن):۔پَتھ کالُک سأکِم گُدریوٗمُت (زٕبتس پاوُن)۔

پٔتھرٕ[1]:۔م۔مۄل۔پٔتھر <س: پرٛستر۔ا۔سۆتٕر زٕمین۔ ۲۔لوٕکٹ بٔستی۔مِ۔پہٕلی پٔتھر،شیٛخہٕ پٔتھر۔

پٔتھرٕ ی:۔ا۔بۆنٕ۔۲۔ووٕ کھٕلی۔پکان۔پکانٕ۔پے دَل۔ خوشکی وَتہِ۔مِ۔پٔتھری ڈاک۔

پٔتھرٕ ی وأنی:۔ا۔پٔتھری پٔتھرٕ ی۔بۆنٕ بۆنٕ۔(لوٗن بیترِ یا پھٕش دیُن)۔مِ۔ترِ منٛز گرٕژھہِ پٔتھری وأنی یوت لوٗن۔۲۔(سولٕر)۔یَتھ نہٕ أکھ پور تہِ پۆرٕ آسہِ۔

پٔتھرٕ[2]:۔رٕتی۔کھارٕ سُنٛد یا أری گٔشہِ سُنٛد سُہ سامانہٕ یُیمہِ سٕتی آرِ پھٕش چھِہ دِوان۔

پٔتھہِ رُوَن:۔کۄٹبن ہٕنٛز یا شہتیرٕ ن ہٕنٛز وَتھ ہٕش بناوٕنی یُیمہِ پیٚٹھی شہتیر دٕرٛہنہٕ یِن۔

پٔتُھر:۔وَتھرٕ نہِ رۄس جاے۔وُچھِو "پَتھر" تہِ۔

پٔٹ:۔م۔مۄل۔پٔٹ <س: پَٹہَ۔ا۔ہَچُو تختہٕ یَتھ موچَر کم پہن آسہِ۔۲۔اوٗک توٗش وَلن پَلو۔ ۳۔سو کپر چھِل یوسہٕ جِسمٕکس کُنہِ حِصس یا چھوکس بیترِ گنٛڈنہٕ ییہِ۔بنٛڈیج۔۴۔سوکپر تِلم یَتھ پیٚٹھ دَوا بیترِ لاگنہٕ ییہِ۔مِ۔مَہلامہٕ پٔٹ۔ دٕرٛری پٔٹ۔۵۔زٕمینہِ ٹُکرٕ۔مِ۔کھاہ پٔٹ۔

پَچہِ:۔"پٔٹ" لفظُک جمع۔

پَچہِ بَرن:۔تَنٛبن پَچن ہٕنٛز لَب۔

پَچہِ پرُد:۔أندیوٚت،أنٛدیُت۔

پَچہِ پھیُر (کرُن):۔ا۔(پلون ہُنٛد) پٔتِیُم طرف برٛۄنٛہہ کُن (پھِرُن)۔۲۔پھُٹرٕ مٕتس تانس پٔٹ (بدلاوٕنی)۔

(أچھن) پَچہِ پھیُر گرٕژھُن:۔لِحاظہٕ نہٕ روزُن۔

پَچہِ تالَو:۔پُچھتہِ لأگتھ زٕچھَن پَچن ہُنٛد تالَو۔

پَچہِ کون:۔زٕہٕٹھ پَچہِ ترٕش۔زٕہٕٹھ پَچہِ تِلم۔

پَچہ یئڈر:- سُہ یئڈر یمِکی پَکھ پَچن ہنٛدی آسن۔

پٕٹ کڈٕنی:- ۱۔ مورد کڈُن۔ توٗد کڈُن۔ (وَرگہِ پأٹھی) تباہ تہٕ رُسوا کرُن۔ گنگ کھٕنی۔ یہِ چھُ اکھ وٗہوتہٕ۔ م، تس کڈٕکھ پٕٹ۔

پٕٹ لگنی:- (کأنسہِ ہنٛز) ڈے گرٕھنی۔ (خاصکر تھ یُسنٛد بزٕ وٗنہہ سرٕ یہہ تہٕ ماے آسہِ ہے)۔

پٕٹنی:- م۔ موٗل۔ پٕٹنی <س: پَٹہٕ۔ ڈبکس پپٹھ الونٛد ترٕ ووُمت وونک۔ پٕٹنہٕ گیہِ تم وأنکی یم ڈبکس پپٹھ وُٹھتھ الأنٛدی ترٕ آوی متی آسن۔

پٕٹنہِ تھونہِ:- ڈبکس پپٹھ دوشوٕے طرفو وأنکی الأنٛدی ترٕاوٕنی۔

پٕٹھراوُن، پٕٹھرُن:- موٗل۔ پٕٹھر <؟۔ ۱۔ مَل ٹٕلُن۔ صاف کرُن۔ م، بَتہٕ کھٔتھ پٕزاتھہٕ پٕٹھرُن۔ ۲۔ گاڈٕ ڈٕومب کڈِتھ شیرنہٕ۔ ۳۔ کانٛہہ وتہٕ اُنُن۔ کانٛہہ سیٚز راوُن۔

پٕٹھرَن:- ۱۔ مَل ٹٕلنچ تہٕ صفأیی ہنٛز کأم۔ چھلہٕ چھوکھ۔ ۲۔ گاڈٕ بیترٕ شیرنٕچ کأم۔ ۳۔ کأنٛسہِ وَتہٕ اَنٕچ کأم۔ کانٛہہ سیٚز راونٕچ کأم۔ م، سُہ گوٗ ژھ یورینٛہ۔ سہ پٕٹھرن پانے۔

پٕٹھراوُن ۲:- پوٗٹھراوُن۔ قوٗوتھ کرُن (یتھ زَن جاناوار بَچہ وُپھُن ہیٚیہِ)۔ م، بَکھہ پٕٹھراونہٕ۔

پٕچ:- م۔ موٗل۔ پٕچ <پزاکرِت: پَچ چھہِ۔ ۱۔ بوٗڈ تہٕ کھوٗل پھوٗت۔ ۲۔ تیٚوت ...

۳۔ پَچہِ سوٗنب، پَچہِ یوتا۔ بوٗڈ۔ م، دَستار پٕچ۔ بُتھی پٕچ۔

پَچہِ باگے:- پَچہِ ستی بأگراوُن۔ پَچہِ بأگرن۔ پَچو پَچو دیٚن یا بأگرُن۔

پَچہِ تلہِ نیٚرتھ گرٕھُن:- (ل۔م) یوسہٕ پٕچ پٹھہٕ آسہِ تتھ دوٗر ڈکہ دِتھ تھوٗد وٕٹھتھ گرٕھُن۔ ۱۔ یکدم نوٗن نیٚرُن۔ وُچھان وُچھان بڈُن تہٕ تھدُن۔ ونہٕ چھُ یوان زِ یتھ کالہِ آسی ژھوٹٕن شُرٕ ہن پَچہِ تَل تھوان۔ تہٕ بےٚ خبر پأٹھی آسکھ پٕچ پٹھہٕ تُلتھ نوان، سُہ اوس یکدم تھوٗد وٕٹھتھ گرٕھان۔ دَپان امہِ ستی اوس تس قد زیٹھان۔

پَچہِ تَل تھوُن:- ۱۔ أتی تھوُن۔ تُلِتھ تھوُن۔ (کانٛہہ مامَلہِ بیترٕ)۔ ۲۔ گٕتھہِ نہٕ ٹاس کڈُن۔ گٕتھہِ نہٕ وُرُن تُلُن۔ کانٛہہ مامَلہِ کھٕٹِتھ تھوُن۔ (کینٛہہ لُوکھ چھِ لڑٲے تُلِتھ تھوُنہٕ باپتھ تِیتِس کالس پٕچ پھرِتھ تھوان یوٚ تام یہِ ژٕونی ہیٚن)۔

پَچہِ تَل روزُن:- تَل کُن روزُن۔ أتی روزُن (کانٛہہ مامَلہِ بیترٕ)۔ کانٛہہ گٕتھ کھٕٹِتھ روزٕنی۔ گُنہِ کتھہِ وُرُن روزُن۔ گُنہِ یِچھ مامَلس نہٕ نَنُر گرٕھُن۔

پَچہِ سأبر:- پَچہِ ستی سارُن۔ پَچو پَچو اکہِ جایہِ پٹھہٕ بیٚیس جایہِ واتناوُن۔ پَچو ستی لاکہِ واتناونہٕ۔

پٕجرن:- م۔ موٗل۔ پٕجر <؟۔ سُوٗنس منٛز اندر کُن پٕھر اوٗتھ دژٕ مژٕ ٹیب، بَنٛے۔

پٔجراوُن، پٔجرُن:- ۱۔ پٔجر اُتھ تھوُن۔ اَندرٕگُن پھُٹرِتھ ٹیب دِنٛی۔ بَنے دِنٛی۔ ۲۔ وَرگہٕ: (کانٛہہ چیز دِنہٕ خاطرٕ) آماد کرُن، موٗٹراوُن۔

پٔچھ:- وُچھِو "پوٗچھ" لفظس تل۔

پچِھن:- ن۔ موٗل۔ پچِھن < س: پکشِن۔ وُڈوٗنی جاناوار ذاتھ یوٚسہٕ وَنٛدٕ رٕتن سَرن بیترِ منٛز روزنہٕ یِوان چھےٚ تہٕ یِھنٛد شِکار چھُ کرنہٕ یِوان۔

پچِھن پوٗت:- لوکُٹ پٔچِھن۔ پچِھن بچہٕ۔

پٔدٕر:- وُچھِو "پوٗدٕ" لفظس تل۔

پٔدٕر وَتھ:- سو وَتھ یپارٕ وو کھلی یوت پکنہٕ یِیہٕ۔

پُرٕ[۱]:- م۔ موٗل۔ پَرٕ < س: پَٹھ۔ یہٕ چھُ لِکھ پُرٕ (لیکھہٕ پُرٕ) لفظس ستی یوت یِوان تہٕ مانے چھُس پرُن یا پرُن زانُن۔ م، لِکھہٕ پُرٕ چھسہٕ کیٛنٛہہ کنہٕ نہٕ۔

پُرٕ[۲]:- م۔ موٗل۔ پَرٕ < ؟ س: پَرِگھ۔ ٹونٛگرٕ دَن۔

پُرِستان:- (ن۔ موٗل۔ پٔرِستان < ف: پرِستان)۔ سو جاے یتہٕ پٔرٕیہٕ روزان آسن۔ (وَرگہٕ) سو جاے یتہٕ سوندر تہٕ شکیل زنانہٕ بیترِ روٗزِتھ یا سمٕتھ آسن۔

پُرِش:- م۔ موٗل۔ پٔرِش < ؟۔ تلواس۔ پھوٚر وٕتھ وٕتھ گوٚٹھن۔ وانٛجہٕ ڈبرارے گوٚتھنہٕ۔ (وَرگہٕ پاٹھی)۔ خوٗشکلبتھ، سیٛتھ، زٕھرٕتھ۔

پُرِش آسنہٕ:- تلواس آسُن۔ (وَرگہٕ) خوٗشکلبتھ یا سیٛتھ بیترِ آسنہٕ۔

پُرِش تھٔنہٕ:- تلواس ٹھُن۔ (وَرگہٕ) خوٗشکلبتھ کھادٕنٛی۔

پُرِش وڑِنہٕ:- تلواس وڑٕھن۔ وانٛجہٕ ڈبرارے گوٚتھنہٕ (وَرگہٕ پاٹھی) خوٗشکلبتھ کسنہٕ۔ مَرور بیٛنہٕ ہیٛن۔

پٔرٕی:- م۔ موٗل۔ پٔرٕی < ف: پری۔ ۱۔ خوٗش پوٚز تہٕ خوٗبصورتھ ماہرچہٕ ذاتھ، یَتھ بابتھ چھِہ یمن چھےٚ پکِھہٕ آسان۔ ۲۔ (وَرگہٕ پاٹھی) پٔرٕیہٕ ہِش زنانہٕ یوٚسہٕ سیٛٹھاہ خوٗبصورتھ آسہِ۔ سوندر زنانہٕ۔

پٔرٕی پیکر:- پٔرٕی اَنہارٕ۔ بیٛنہٕ چھِہ یمن نام پٔرٕی بیٛنہٕ (ماشوٗق)= خوٗبصورتھ، حُسین۔

پٔرٕی ذاتھ، پٔرٕیہٕ ذاتھ:- ۱۔ پٔرٕی زاہِو۔ پٔرٕیَن ہِنٛز۔ ۲۔ خوٗشپوٚز تہٕ خوٗبصورتھ۔ یَس اصل تہٕ مُبوٗز شکل آسہِ۔ سوندر۔

پٔرٕی زادٕ:- پٔرٕی نسلُک۔ پٔرٕی ذاتِہٕ ہُنٛد تہٕ دوٚتھ گو سوندر، خوٗبصورتھ۔ حُسین تہٕ شکیل۔

پٔرٕی وَش:- پٔرٕی بیٛنہٕ۔ حدٕرووٗس۔ شکیل۔ سیٛٹھا خوٗبصورتھ۔

پُرِیکھیا (کرٕنی):- م۔ موٗل۔ پٔرِیکھیا < س: پریکشا۔ پَرکھاوُن۔ آزمایش (کرٕنی)۔

پٔرٕی محل:- زبرون کوٚہس پٮ۪ٹھ اَکھ پرٛانٛی عمارتھ یتھ کوٗترٕ لیٛن تہٕ ونان چھِہ۔ دَپان اتہٕ اوس دارا شکوہ سُنٛد کُتب خانہٕ۔

پٔرٕی پَنٛڈِتھ:- ن۔ ک۔ پٔرٕی پَنٛڈِتھ۔ موٗل۔ پٔرٕی پنڈت < س: پرٕھِت + پَنٛڈِتہٕ۔ سُہ یُس نہٕ تیوٗت

زانان کران آسہِ یوٗت زَن تَس مُتلِق وننہٕ آسہِ یِوان۔

پٔزرَن:۔م۔موٗل۔پٔزرَن <س:پَد۔(کُنٛیک) پَزر ہاوِتھ دِنٛچ کاٗم۔

پٔزراوُن، پٔزرُن:۔پوٗز ثاًبتھ کرُن۔پَزرنوٗن کڈُن۔پوٗز کرِتھ ہاوُن۔

پٔزی:۔اَتھ اَندریم لفظ ییٚن تم وُچھِو "پوٗز" لفظس تل۔

پٔڑھی:۔وُچھِو "پوٗژھ" لفظس تل۔

پٔسر:۔م۔موٗل۔پٔسر <س؟:پرٛسَر۔چھٕل۔چھَتھ۔ خاصکٔرتھ داتہٕ پٔترس بانہٕ بناوَن وِزِ ترٛاش ہیٚتھ تُجمٕژ چھتھ۔

پسٔرن:۔ا۔بانہٕ شکلہِ منٛز اننہٕ باپتھ تتھ چھتھ تُلنٛچ کاٗم یا دٔندرَن بیترِ ترٛاش ہیٚنٛچ کاٗم۔۲۔داتہٕ پٔترٕ توٗن بناونہٕ باپتھ یا زٕٹھراونہٕ تہٕ سیوٗد کرنہٕ خاطرٕ سودَ گنٛچ کاٗم۔

پٔسرُن:۔ا۔بانہٕ شکلہِ منٛز اَننہٕ باپتھ تتھ دٔندرَن ترٛاش ہیٚنٛزٕ تہٕ چھتھ تُلٕنٛی۔۲۔توٗن بناونہٕ باپتھ یا زٕٹھراونہٕ تہٕ سیوٗد کرنہٕ خاطرٕ داتہٕ پٔتر دٕ گنٛی۔

پٔسی:۔رؤدِشپنہٕ ستی بالہٕ مَلبہٕ وٕستھ ییٚن۔

پٔسی تی:۔م۔پٔسی تی <ف:پستی۔ا۔پست آسُن۔بوٗن آسُن سنٛبر۔۲۔(ورگہٕ پاٗٹھی) کمیٖنہٕ گی۔ذلالتھ۔گراوٹھ۔لوٗژر۔

پٔشی:۔وُچھِو "پوٗش" لفظس تل۔

پٔشگی:۔م۔موٗل۔پٔشگی <س:پَشہُ+ف:گی۔پوٗش آسُن۔پٔش باو۔حیواٗنیتھ (ورگہٕ پاٗٹھی) پوٗش ہیوٗہ آسُن۔مڈٕ آسُن۔

پٔکھی:۔وُچھِو "پوٗکھ" لفظس تل۔

پٔگر۔پٔگڑی:۔م۔موٗل۔پگر۔<ہ:پگڑی۔ا۔دستار۔صافہٕ۔۲۔تم دیٚاریم گرٛاکس یا کرایہٕ دارس قیٖمتہٕ پیٹھی ییٚن ہینہٕ۔مٕٹھاٗے۔

پٔلم:۔م۔موٗل۔پٔلم <؟۔تل کُن رؤدمُت تیلُک مَل بیترِ۔

پٔلیپٹ:۔ن۔موٗل۔پٔلیپٹ <ف:پلید۔موٗکُر۔گنٛد۔

پٔلیِد:۔ن۔موٗل۔پٔلیِد۔<ف:پلید۔ناپاکھ۔موٗکُر۔ژھیوٗٹ۔گنٛد۔

پٔلی:۔وُچھِو "پوٗل ا" لفظس تل۔

پٔلی یار، پٔلی یار:۔سموٗل۔پٔلی یار <س:پَرٕ+والٕہ۔مُ گُجراٗتی: پَرواڑ۔کٔنڈی دوٚچھن یا ٹُرنَن ہُند جنٛگلہٕ (بنہٕ ہاونہٕ باپتھ)۔

پٔلوٕ:۔[موٗل۔پٔلو <ہ:پکوا]۔بَتہٕ سازندر۔وایِن وول۔پننہٕ نہٕ غرضہٕ کاٗنسہِ ہنٛدی گوٗن گیوٚن وول۔

پٔلوگی:۔بَتہٕ سازنٛدری۔

پٔنٛز۱:۔م۔موٗل۔پنٛز <؟۔زَنٛڈَن ہُند جنٛگلہٕ۔زَنٛڈو ستی بنومُت ٹھوٚر (باغس بیترِ اَنٛدی اَنٛدی)۔

پٔنٛز۲:۔م۔موٗل۔پنٛز <س:پرنہ۔ہوکھناوِتھ مُجہٕ گوگجہٕ۔منٛلوٗنٛژ۔

پٮ۪ٹ[3]:۔ "پٮ۪ن" لفظُک جمع۔ وُچھِو "پٮ۪ن" لفظس تل۔

پٮ۪ٹ ڈٲلنۍ:۔ بنٛد کمزور گژھنۍ۔ کمزوری ہیٛنۍ۔ (وارگہِ پٲٹھۍ) وِسرُن۔ اَثرِ وِسر گژھنۍ۔

پٮ۪ٹ لَد:۔ واتہٕ لَد۔ یَتھ واتُک نِشانہٕ آسہِ (بانٛس، وَستس ہیتھ)۔

پٮ۪ٹ بتہٕ (پٮ۪ٹ بتہٕ):۔ بتہٕ یُس دوکہٕ ٹکن والین انٛگ اَشناوَن ہیتھ انُن۔

پٮ۪نٛجیر:۔ م۔ مؤل۔ پنجیر < ہ: پنجیری < س: پنچہٕ + جیرکہ اکہِ قسمُک خٲلِو۔ یَتھ گیو، ماچھ، زیٖرہ تہٕ سپارُک ہیتھ تراوان چھِ۔ اَتھ چھِ گوٗج وَنان تہٕ یہ چھِ لوسہِ دِوان کھیٚنۍ۔

پٮ۪نٛڈی کڈُن:۔ نسہٕ کٔنۍ کڈُن۔ بےٚ مزٕگی کرٕنۍ۔ دِق کرُن۔ پریشان کرُن۔

پٮ۪نٛڈی نیرُن:۔ نسہٕ کٔنۍ نیرُن۔ بےٚ مزٕگی گژھنۍ۔ پریشان گژھُن۔

پٮ۪نٛڈِتھ:۔ ن۔ مؤل۔ پنڈت < س: پنڈتہَ۔ ۱۔ پوٗرمُت لیٛکھمُت۔ شاستر۔ زانن وول۔ ۲۔ بٹہٕ۔ کیٚشرِن کاشرِن ہنٛز کرام۔

پٮ۪نٛڈِتھ باے:۔ پٮ۪نٛڈی تانۍ۔ پٮ۪نٛڈِتہٕ ہنٛز آشنۍ۔ بٹنۍ۔

پٮ۪نٛڈی تِل:۔ غامُک زاوی جار چھکُن۔

پٮ۪نٛڈی تاز:۔ شاستر زانن وٲلِس بزہمنہٕ سُند کار۔ کتھا ہیتھ وَننۍ۔

پٮ۪نٛڈی تانۍ:۔ پٮ۪نٛڈِتہٕ ہنٛز آشنۍ۔ پٮ۪نٛڈِتھ باے۔ بٹنۍ۔

پٮ۪نٛزہن:۔ ن۔ مؤل۔ پٮ۪نٛزہن < انگ: پینزی (Pansy)۔ اَلہِ پوشُک ناو۔ پٮ۪نٛزی پوش۔

پٮ۪نٛزی:۔ "پٮ۪نٛز" لفظُک جمع۔

پٮ۪نٛزی پلو:۔ ن۔ مؤل۔ پٮ۪نٛز پلو < ک: پٮ۪نٛز + س: پلو۔ (بزلہِ) اَنٛگریزی پوشاکھ۔

پٮ۪نٛزی باکھ:۔ ن۔ مؤل۔ پٮ۪نٛزی باکھ < ک: پٮ۪نٛز + س: شاکہ۔ اکھ گاسہٕ ذاتھ۔ یَتھ وٕتھر خاش گرِتھ چھِ آسان۔

پٮ۪چ:۔ م۔ مؤل۔ پٮ۪چ < س: پٮ۪شہ + پالا۔ ۱۔ پٮ۪ہلۍ ہنٛز زنانہٕ۔ پٮ۪ہلۍ باے۔ ۲۔ زوٗرِ تہٕ واجنۍ۔ وُژھ دار زنانہٕ۔

پٮ۪ہر[1]:۔ ن۔ مؤل۔ پٮ۪ہر < س: پرہَر۔ ف: پہر۔ ترٛےٚ گنٹہٕ۔ راتھ ہُند تہٕ دُہُک اِٹھیم حصہٕ۔ وُچھِو "پہر" تہٕ۔

پٮ۪ہر[2]:۔ [م۔ مؤل۔ پہر < س: پرنہ گٹھر] لوگٹ جلیہِ پاوٕر۔ یَتھ پٔشس ژھبےٚ ہیتھ آسہِ۔

پٮ۪ہرٕ چاے:۔ شیٖری چاے۔ نوٗنہٕ چاے۔

پٮ۪ہلۍ:۔ وُچھِو "پوٗہول" لفظس تل۔

پٮ۪ہلۍ گاسہٕ:۔ ن۔ مؤل۔ پٮ۪ہلۍ گاس < س: پٔشہٗ پالہَ + گھاسہٕ۔ اَکھ گاسہٕ ذاتھ تیٚنٛچ پٕتر جوٗتھر ہش آسان چھےٚ تہٕ یَتھ تہرِس پٕٹھ پھمب ہیوٗہ لوگٹ پوش نیران چھُ۔

پٮ۪ہلۍ موٗنٛڈ:۔ م۔ مؤل۔ پٮ۪ہلۍ موٗنٛج < س: پٔشہ پالہَ + ک: موٗنٛڈ۔ اَکھ بوٗٹۍ یوسہٕ دَنٛد دٲدِس لگان چھےٚ۔

پٮ۪ہلۍ نبتھ:۔ سُہ ییٚر یُس تیٚرن نیرِ وَستھ نبتہٕ پوان چھُ۔

پہٲلۍ وان: -ن۔مؤل۔پہٲلۍ وان <س:پَشہٕ پالہٕ+ پَنیہٕ۔سو جاے یتیٚتھ پۆہول تہٕ سۆمبران چھُ۔

پہٲڑی، پہٲڑی (پہٲڑی): -م۔مؤل۔پہاڑی۔<ہ: پہاڑی۔ا۔پہاڑَن ہُند۔یتہٕ پہاڑٕ پہاڑ آسن۔مِ ییٚہ چھُ پہٲڑی علاقہٕ۔پہاڑوٗلتھ جاے۔ ۲۔ییٚہ پہاڑو منٛز نیرِ، بووِ، کھسہِ۔پہاڑُک۔مِ، پہٲڑی جاے۔

پہی پَن: -پۆہس منٛز پٔتھرِس پیٹھ سَمیوٗمُت سُہ سبٕزٕ تھا پَن یُس گلوٗ پیٹھہِ پیوٗمُت چھُ آسان۔(وَرگہٕ پٲٹھی) اَمبار۔ڈیر۔

پہراتھ: -م۔مؤل۔پہرات۔<ہ:پَرات۔تکٲرِ شکلہِ اکھ بۆڑ تہٕ کھۆل سَرتلہِ بانہٕ۔

پہلا: -ن۔مؤل۔پہلا <ہ:پہلا<پرٛاکرِت:پَڈھ اِلو۔ (ل۔م)۔گوڈنیُک۔ریتک گوڈنیُک تٲریٚخ۔

پہیہٕ: -وُچھِو ''پیہٕ''۔

پٲ

پٲپ: -وُچھِو ''پیپ'' مانے۲۔

پٲتو: -م/ن۔مؤل۔پٲتو۔<ف:پاتابہ۔اکہِ قسمٕچ مُنلی پٹ یوسہٕ زنگن وَلان چھِ، کانٛہہ کانٛہہ چھےٚ سترٕ وتہٕ آسان۔

پٲتوِ کھور: -أکِس زنگہِ ہُند پٲتوِ وار۔

پٲتوِ ہۆر: -دون زنگن ہنٛز پٲتو۔

پٲترٕ[1]: -ن۔مؤل۔پاتر <س:پاتر۔بانہٕ۔کھنہٕ بانہٕ چنہٕ بانہٕ۔

پٲترٕس تھوٗن: -(وَرگہٕ)لکہٕ تھو کہٕ کڈنہٕ۔مِ،دٔہ دٔہ ہنہٕ تھونس پٲترٕس۔

پٲترٕس شیرُن: -بتہٕ شیرُن۔

پٲترٕ ژال: -ہوَن بیترِ کرِتھ ییٚہ باقٕے روزِ۔ہوتہٕ شیشہٕ۔

پٲترٕ ملوَن: -مَہرٕ اِتہٕ مَہرنہٕ ہُندٕ اکِسے تھالس کھیوَن۔

پٲترٕ[2]: -م۔مؤل۔پٲترٕ <س:پرٛستر۔زیٚنٛتھ تہٕ سۆترٕ کٔنی یوسہٕ فرشس بیترِ لگان چھےٚ۔

پٲتھر: -ن۔مؤل۔پٲتھر <س:پاتر۔ا۔ناٹک۔ناٹکُک کانٛہہ حِصہٕ۔۲۔وِہہ۔رَنگ (کرٕنی)۔نکھر۔تماشہٕ۔ناٹکھ لاگن وول۔وِہہ دارَن وول۔رَنگ کرن وول (ناٹکس منٛز)۔۴۔سامانہٕ سامگرٛیہہ۔مِ، ہُری پٲتھر۔۵۔اَکی چالہِ ہندی سبٕزٕ اٲنی یا زَنہٕ آسنہٕ۔مِ،موٗنڈٕ پٲتھر، مَرٕ پٲتھر۔

پٲتھر کرٕنی: -ا۔ناٹکھ کرٕنی۔تماشہٕ لاگنی۔۲۔وِہہ کرٕنی۔وَرکرٕنی۔مکٕر کرٕنی۔واس رَنگ کرٕنی۔

پٲتھر کرناوُن: -ا۔ناٹک کرناوُن۔تماشہٕ کرناوُن مکٕر کرناوُن۔۲۔وِہہ گرناوُن۔

پٲتھرلگُن: -ا۔ناٹک لگُن۔تماشہٕ ہاونہٕ یُن۔۲۔تماشس مٔژ کُنہٕ اَرساتھ سَمُن۔تماشہٕ وُچھن وٲلۍ سَمنی یا

کُنہِ موموٗلی کَتھہِ بیترِ پیٹھ لوٗکہِ لوٗکے سٕمنی۔

پأتھر واہرُن (وَہراوُن):-لوٗکن ژھٔلراونہٕ باپتھ کُنہِ موموٗلی کَتھہِ یا چیزِ چ شوٗہرَتھ کرٕنی۔ دوکھہِ دِنہٕ باپتھ بوٗڈزال واہرُن۔

پأٹی:-ن/م۔موٗل۔پأٹی >س:پاٹھی>پاٹھِن۔(ہزلہٕ) یُس صِرف ہاوِ باوِ خأطرِ پاٹھ آسہِ پران۔ (اَپزٕ ے) دَرماتماہُس رَٹن وول۔

پأڑ:-[م۔موٗل۔پأڑ >س:؟پَشٹھو۔مُ،ک(پوگلی) پاٹھ=ژھاوجہِ مونگُر]۔بِد۔یہِ لفظ چھُنہٕ ژھوٗرُے استیمال سپدان،یہِ چھُ کیٚنژن محاوَرن سٟتی یوان۔

پأڑ مَرٕنی:-بد مرنی۔پنٕن مطلب نیرُن(یِتھہِ تِتھہِ)۔

پأڑ مارٕنی:-پٟنی زَڈکڈِتھ ژلُن۔دوٗیمہِ سُنٛد مال گلوٗن۔بیٚیِس سٟنز کأم بِگاڑِتھ ژھیپھ ہیٚنی۔

پأٹھِن،پأٹھی:-موٗل۔پأٹھِن>س:پرٕ دِشٹھ۔طریقہٕ چالہِ۔حسابہٕ۔م،یہِ چھُ مألی سٕندی پأٹھی دستار گنڈان۔

پأچ:-م۔موٗل۔پاچ>؟۔شُہ سیریُن اَکھ میژ(پونی تیل تَرل چیز بیترِ مینٛنگ)۔

پاچہِ نأر:-شُہ سیریُن میژ بانہٕ۔

پأجامہٕ:-ن۔موٗل۔پأجام۔ >ف:پاجامہ۔یزار۔ زَنگن لاگنک پلو۔پاچہِ وور۔

پأجامہٕ ڈوٗر:-یزاربَند۔یزارڈوٗر،ڈوٗر۔

پأجامہٕ گیٖگر:-پأجامُک گیٖر۔

پأدَل(پأدٕلی):-وُچھو"پیدَل"۔

پأداوار:-ن۔موٗل۔پأداوار۔>ف:پیداوار۔ووپَد۔ فصل۔

پأدِ سَپدُن،پأدِ سَپنُن:-۱۔زیوٚن۔ووپدُن۔بٔنُن۔ ۲۔نوٚن نیرُن۔پرٛ کھٹُن۔

پأدِ کرُن:-ووپداوُن۔بناوُن۔نوٚن کڈُن۔ نوٚموٗدارکرُن۔بوٗدکرُن۔

پأدِ گرٕژھُن:-۱۔زیوٚن۔ووپدُن۔نوٚن نیرُن۔ نظرِ گرٕژھُن۔نوٚموٗدار گرٕژھُن۔۲۔(وَرگہِ پأٹھی) ہنگہِ منگہِ بُتھِ پیوٚن۔۳۔روپے پأنسہٕ بٔنُن یا اَتھس منزٕ یُن۔

پأدأیش:-م۔موٗل۔پأدأیش>ف:پیدایش۔ووپَد۔ یہِ کیٚنژھاوٕ جوٗدَس منز چھُ۔سأرِ ے زٕوٗذاتھ۔

پأڈٕر:-م۔موٗل۔پأڈر>س:پٹہ+ک:إر۔سوپُٹ یَتھ پیٹھ ژوچہِ بیترِ تھُران چھِ۔اَتھ چھِ تختہٕ تہٕ وَنان۔

پأر:-ن۔موٗل۔پار>س:پَدٕ+ے+ر(پلیٹس)۔م، ہ:پیر۔سوٗن مشینہٕ ہُنٛدسہٕ حِصہٕ یُس کپرس سِلایہِ وِزِ چأرِتھ چھُ تھوان،یمیٚن چھےٚ اَمی منزی کھسان وسان۔

پأرَم:-وُچھو"پأرٕم"۔

پأرَو،پأرَوکار:-ن/م۔موٗل۔پأرو>ف:پیرو،پیروکار، چیلہِ۔مُرید۔ژاٹھ۔کُنہِ اوٗصوٗلس یا دینس

پٔہلۍ وان:-ن-مؤل-پٔہلۍ وان <س: پَشُہ پالہ+ پَیہِ-سو جاے یتِتھ پۄہول تیٚر سۆمبران چھُ-

پٔہأڑۍ، پٔہأڈۍ (پٔہأڈۍ):-م-مؤل-پٔہأڈۍ-<ہ: پہاڑی-ا-پہاڈَن ہُند-یتِہ پہاڈے پہاڈ آسَن-مِیہ چھُ پٔہأڈۍ علاقہٕ-پہاڈوٚلتھ جاے-

۲-یہ پہاڈومنٛز نیٖر، بوٚو، کھسہِ-پہاڈُک-مِ، پٔہأڈۍ جاے-

پٔہۍ پَن:-پۄہَس منٛز پٔتھرِس پیٚٹھ سَموٗمُت سہ سبٹھا پَن یُس گُلو پیٹھہٕ پیوٗمُت چھُ آسان-(وَرگہٕ پأٹھۍ) اَمبار-ڈیر-

پٔہراتھ:-م-مؤل-پہرات-<ہ: پَرات-تگارِ شکلہِ اکھ بۄڈ تہٕ کھوٚل سَرتلہِ بانہٕ-

پٔہلا:-ن-مؤل-پٔہلا <ہ: پہلا <پرٛاکرِت: پَڈھ اِلو-(ل-م)-گوڈنیُک-رتُک گوڈنیُک تأریخ-

پٔہیہِ:-وُچھو "پیہِ"-

پأ

پأپِ:-وُچھو "پیپ" مانے ۲-

پأتو:-م/ن-مؤل-پأتو-<ف: پاتابہ-اکِہ قِسمٕچ مُنلی پٹ یوسہ زنگن وَلان چھِ، کانہہ کانہہ چھےٚ سترٕ وتہٕ آسان-

پأتِوِ کھور:-أکِس زنگہِ ہُند پأتو وار-

پأتِو ہوٚر:-دون زنگن ہنٛز پأتو-

پأترٕ[1]:-ن-مؤل-پاتر <س: پاتر-بانہٕ-کھبنہٕ بانہٕ چنہٕ بانہٕ-

پأترس تھوٗن:-(وَرگہٕ) لکہٕ تھوکہٕ کڈنہٕ-مِ، دٔہ دٔہ ہنہٕ تھوٗنس پأترس-

پأترس شیرُن:-بتہٕ شیرُن-

پأترٕژال:-ہوَن بیترِ کٔرتھ یہ باقٕے روزِ-ہوتہٕ شیشہٕ-

پأترٕ ملوٗن:-مٔہر اِتہٕ مٔہر نہٕ ہُند أکِسے تھالس کھیوٗن-

پأترٕ[2]:-م-مؤل-پأترٕ <س: پرٛستر-زٕہٹھ تہٕ سۆترٕ گنی یوسہٕ فرشَس بیترٕ لگان چھےٚ-

پأتھر:-ن-مؤل-پأتھر <س: پاتر-ا-ناٹک-ناٹکُک کانہہ حِصہٕ-۲-وِہہ-رَنگ (کرٕنی)-نکھرٕ-تماشہٕ-ناٹکھ لاگن وول-وِہہ دارَن وول-رَنگ کرن وول (ناٹکس منٛز)-۴-سامانہٕ سامگٔرۍ یہہ-مِ، ہُری پأتھر-۵-اَکی چالہٕ ہنٛدۍ سبٹھاژۍ یا زنہٕ آسنہٕ-مِ، موٗنڈٕ پأتھر، مٔژٕ پأتھر-

پأتھر کرٕنی:-ا-ناٹکھ کرٕنی-تماشہٕ لاگنی-۲-وِہہ کرٕنی-وَرکرٕنی-مکٔر کرٕنی-واس رَنگ کرٕنی-

پأتھر کرناوُن:-ا-ناٹک کرناوُن-تماشہٕ کرناوُن مکٔر کرناوُن-۲-وِہہ گرناوُن-

پأتھرلگُن:-ا-ناٹک لگُن-تماشہٕ ہاونہٕ یُن-۲-تماشس مٔژٕ لوکہٕ اَرساتھ سَمُن-تماشہٕ وُچھن وألۍ سَمنی یا

کُنہِ موموٗلی کتھہِ بیتر پٮ۪ٹھ لۆکہ لۆکے سَمنٛی۔

پأٮ۪تھر واہرُن (وَہراوُن):- لۆکن ژھٕلراونہٕ
باپتھ کُنہِ موموٗلی کتھہِ یا چیزِ چ شوٗہرَتھ کرٕنی۔
دوکھہِ دِنہٕ باپتھ بۆڈ زال واہرُن۔

پأٹی:- ن/م۔ موٗل۔ پأٹؠ < س: پاٹھی < پاٹھِن۔ (ہزلہٕ)
یُس صِرف ہاوٕ باوٕ خاطرٕ پاٹھ آسہِ پران۔
(اَپزٕ ے) دَرماتمانُس رَٹن وول۔

پأڑ:- [م۔ موٗل۔ پأڑ < س: ؟ پشتھو۔ م، ک (پوگلی)
پاٹھ = ژھاوجہٕ مونگر]۔ بد۔ یہ لفظ چھُنہٕ
ژھوٗرٕ ے استیمال سپدان، یہ چھُ کینٛژن
محاورَن سٟتی یوان۔

پأڑ مَرٕنی:- بد مرٕنی۔ پٟنُن مطلب نیرُن (یتھٕ تتھٕ)۔

پأڑ مارٕنی:- پٟنٛژ زَڑکڈِتھ ژلُن۔ دۆیمہِ سُند مال
کِلوُن۔ یئٚ سٟنٛز کأم بگأڈِتھ ژھٟپھ ہیٚنٛز۔

پأٹھِن، پأٹھی:- موٗل۔ پأٹھِن < س: پرٕ دِشٹھ۔ طریقہٕ
چالہِ۔ حسابہٕ۔ م، یہ چھُ مألی سٟنٛدی پأٹھی دَستار
گنٛڈان۔

پأج:- م۔ موٗل۔ پاج < ؟۔ شہ سیریُن اَکھ میژ (پونی
تیل تَرل چیز بیترٕ مینٛنُک)۔

پاجہِ نأر:- شہ سیریُن میژ بانہٕ۔

پأجامہٕ:- ن۔ موٗل۔ پأجام۔ < ف: پاجامہ۔ یزار۔
زَنگَن لاگنُک پلو۔ پاجہ وور۔

پأجامہٕ ڈوٗر:- یزاربنٛد۔ یزارڈوٗر، ڈوٗر۔

پأجامہٕ گنٛگر:- پأجامُک گیر۔

پأدَل (پأدٕلی):- وُچھو ''پیدَل''۔

پأداوار:- ن۔ موٗل۔ پأداوار۔ < ف: پیداوار۔ ووپد۔
فَصل۔

پأدِسپدُن، پأدِ سپنُن:- ۱۔ زیوٗن۔ ووپدُن۔ بٔنُن۔
۲۔ نوٚن نیرُن۔ پڑٕکھٹُن۔

پأدِ کرُن:- ووپداوُن۔ بناوُن۔ نوٚن کڈُن۔
نوٚموٗ دار کرُن۔ بۆد کرُن۔

پأدِ گرٕژھُن:- ۱۔ زیوٗن۔ ووپدُن۔ نوٚن نیرُن۔
نظرِ گرٕژھُن۔ نوٚموٗ دار گرٕژھُن ۲۔ (وَرگہٕ پأٹھی)
ہنگہِ منگہِ بُتھِ پیوٚن ۳۔ روپے پأنسہٕ بٔنُن یا
اَتھس منٛز یُن۔

پأدأیش:- م۔ موٗل۔ پأدأیش < ف: پیدائش۔ ووپد۔
یہ کینٛژھا ووٚ بوٚ دَس منٛز چھُ۔ سأرے زٕوٗذاتھ۔

پأڈٕر:- م۔ موٗل۔ پأڈر < س: پٹہؔ + ک: اِر۔ سوٚپٹ یتھ
پٮ۪ٹھ ژوچہِ بیترٕ تھران چھِ۔ اَتھ چھِ تختہٕ تہٕ ونان۔

پأر:- ن۔ موٗل۔ پار < س: پرَ + ے + ر (پلیٹس)۔ م،
ہ: پیر۔ سوَن مِشینہٕ ہنٛدسہٕ حِصہٕ یُس کپرس
سِلایہِ وِزِ چأرِتھ چھُ تھوان، سٟژن چھےٚ اَمی
منٛزی کھسان وسان۔

پأرَم:- وُچھو ''پأرم''۔

پأرو، پأروکار:- ن/م۔ موٗل۔ پأرو < ف: پیرو، پیروکار۔
چیلہٕ۔ مُرید۔ ژاٹھ۔ کُنہِ اوٚصوٗلس یا دینس

دَرمَس پتہٕ پتہٕ پکن وول۔

پأر :-ن۔مۆل۔پأر>پڑاکرِت:پیَر>س:دڑ۔بیہِ۔ خوف۔بیم۔اَہر۔

پأر ہیُن :-ئہیب گژھُن۔

پأر پیوٚن :-اَہر پیوٚن۔بیم پیوٚن۔تژہرُن۔ تڑاس کھیوٚن۔

(کوٗھبن) پأر پیوٚن :-اَہر پیوٚن۔بیم پیوٚن۔ تژہرُن۔تڑاس کھیوٚن۔

پأرم :-ن۔مۆل۔پأرم>؟۔تِلہٕ وأنۍ کنڑس ژٕکس تل بنأوِتھ ووچھ ہش یتھ منز تیل کڈنہٕ باپتھ مُہل آسان چھُ۔

پأرُن :-مۆل۔پأر>پڑاکرِت:پرَہے۔س:پرِدھانہَ۔ پان سَجاوُن۔شیرُن۔سنگار کرُن۔گہنہٕ پاتھ لاگُن۔

پأراوُن :-سَجاوُن۔شیرُن۔سنگار کرُن۔

پأرۍ [1] :-م۔مۆل۔پار>س:پڑوَر۔شالہِ گوپھ۔ پوژھلأوی گوپھ۔سوگوپھ یتھ منز یتھی ہوی جانوَر روزَن۔

پأرۍ [2] :-مۆل۔پأرۍ>س:؟پرَتہٕ یاپرِ۔وٕندِتھ۔بلایہِ۔ چھپہِ وُچھو پور لفظس تل "پأرۍ" لفظ تہٕ۔

پأرۍ زان :-م۔مۆل۔پأرۍ زان>س:پرِجنیانہَ۔ ا۔وأقفیتھ۔زان پچھان۔۲۔پرٕزناوُنک طاقتھ (بمارس بیترِ)۔۳۔ہوش۔۴۔گیان۔ عِلم۔

۵۔(وَرگہٕ پأٹھۍ) لحاظہٕ۔مِ،پأرۍ زان تہٕ روٗزِس نہٕ اُچھن منز۔

پأرۍ زان آسنۍ :-ا۔وأقفیتھ آسنۍ۔زان پچھان آسنۍ۔۲۔پرٕزناوُنک طاقتھ آسُن۔مِ،بمار چھُ یوٗت پتھ زِ پأرۍ زان تہٕ چھُس نہٕ۔ ۳۔لحاظ آسُن۔۴۔عِلم آسُن۔کینٛہہ کرِنچ وَتھ خبر آسنۍ۔

پأرۍ زان ڈٕلنۍ :-ا۔(سخ بمار آسنہٕ کِنۍ) پرٕزناوُنک طاقتھ نہٕ روزُن۔۲۔ژھوکھ تہٕ کِبر آسنہٕ کِنۍ کانٛہہ نہٕ دَرخیال اُنُن۔

پأرۍ زان کرٕنۍ :-زان پچھان کرٕنۍ۔وأقفیتھ حاصِل کرٕنۍ۔زان کرٕنۍ۔

پأرۍ زان گژھنۍ :-زان پچھان گژھنۍ۔وأقفیتھ گژھنۍ۔کینٛہہ کرِنچ وَتھ ہیچھنۍ۔کینٛہہ کرُن تگُن۔کینٛہہ پرٕزنأوِتھ ہیکُن۔

پأریم :-ن۔مۆل۔پأرِم>س:پارمہَ۔مُ،پالی،پارِمہَ۔ ا۔کٲشِر نبر کُنہِ جایہِ ہُنٛد۔۲۔کٲشرِ وَرأے کانٛہہ دیسی زبان۔

پأرِم اَل :-ڈٕلٲم اَل۔

پأرِم ہَنٛد :-ہَنٛدِ ہُنٛد اَکھ قسم۔

پأریم مُتھ :-کرٕیہنہٕ مُتھیُک اَکھ قسم۔

پأروی (کرٕنۍ) :-م۔مۆل۔پأروی>ف:پیروی۔ کٲنٛسہِ ہنٛز کتھِ پیٹھ پکُن۔کُنہِ مالس پتہٕ روٗزِتھ

اَند واتناوُن ۔ م ،مُقدِمَس پأروی کرِنی ۔

پأز :۔ن ۔مؤل ۔پأز ۔ <ف :باز<ع :باز ۔اکھ شِکأری جاناوار ۔

پأزار :۔ن ۔مؤل ۔پأزار <ف : پیزار ۔اکہِ قِسمُک دالُو دیسی کھور بانہٕ ۔

پأزارس وَنٛدُن :۔(کأنٛسہِ ہُنٛد) پَروا نہٕ کرُن ۔ مَنساوُن ۔اؤری ترٛاوُن ۔

پأزار آپرُن :۔(ل ۔م) کأنٛسہِ أسَس منٛز کھور بانہٕ کھور تھوُن ۔تہِ ذٕیتھ گو کأنٛسہِ ترٛٹھ دِوَتھ وائنی زِ کتھ کرنس روز بس نہٕ وار ۔

پأزار بُتھ :۔پأزارن لایق شوٗنٛڈ ۔سُہ یُس پأزار کھینہٕ وَرأے سیٚدِ نہٕ ۔

پأزار پٹّی کرِنی :۔(ل ۔م) پأزار پار بناوِنی ۔ ا ۔پأزار کأری کرِنی ۔پأزار دِنی ۔پأزارٕ ستی لایُن ۔۲ ۔ (وَرگہِ) سَخ أڈزأڈ کرِنی ۔کڈنہِ پُیسرٕ نہِ ۔سَخ بوٚأری کرِنی ۔دِوَتھ وائنی ۔

پأزار پھرِتھ :۔پرٛون پأزار یَتھ لٹ آسہِ ژھیٖنٛمٕژ ۔

پأزار دِنی :۔پأزارٕ ستی لایُن ۔پأزار کأری کرِنی ۔ (وَرگہِ پأٹھی) أڈزأڈ کرِنی ۔بوٚأری کرِنی تہِ دِوَتھ بیترٕ وائنی ۔

پأزار دبل ،دبلِر ،ژٕٹ ،شُکھر ،کھپٹ ،کھلِر :۔پرٛون ژھیوٗ نمت پأزار ۔

پأزار کأری کرِنی :۔پأزار دِنی ۔أڈزأڈ کرِنی

دِوَتھ وائنی ۔بوٚأری کرِنی ۔

پأزار وائنی :۔(ل ۔م) پأزارٕ ستی ژٕنجہِ دِنہِ ۔ (وَرگہِ پأٹھی) بےٚ وأری کرِنی ۔دِوَتھ وائنی ۔

پأژھی :۔وُچھو "پوژھ" لفظس تَل ۔

پأسَرن :۔ [م ۔مؤل ۔پأسَر] ۔أڈزأڈ ۔بوٚأری ۔ مَلامَتھ ۔

پأسرُن :۔أڈزأڈ کرِنی ۔بوٚأری کرِنی ۔بیٚدوق کرِنی ۔مَلامَتھ کرِنی ۔

پأش :۔پایُک ۔کھادِ ہُنٛد ۔ہیلہِ ہُنٛد ۔م ،پأش ناو ۔

پأش سأر :۔لاگو لاگو پاہ کھاہَس بیترٕ منٛز واتناوِنی ۔ یہِ کأم چھےٚ سوٗنٛتہِ کالہِ گانٛو منٛز گہہ کڈِتھ کرنہٕ یوان ۔

پأش ناو :۔سو ناو یَتھ اَنٛد رپاہ پیہِ ترٛاونہٕ ۔

پأش واتل :۔پاہ سارَن وول ۔یُس پاہ نوان آسہِ ۔

پأش پأش کرُن :۔شابَش شابَش کرُن ۔تھوٚپ تھوٚپ دیُن ۔ووٹہِ اُنٛن ۔زیرٕ زیرٕ دِنی ۔

پأشرُن :۔م ۔مؤل ۔پأشر < ؟ ۔پأش پأش کرُن ۔ تھوٚپ تھوٚپ دیُن ۔شابَش شابَش کرُن ۔

پأش کون :۔ووٕری وانٛج سولؤر یا کہٕ یَتھ ستی ییٚنہٕ گنٛڈِتھ تھوان چھِ ۔

پأشنے :۔مؤل ۔پأشنے <س :پُشنٛہ) مَدَتھ ۔پکرٕنٛج سادٕنٛج کأم ۔

پأشنے کرِنی :۔مَدَتھ کرُن ۔سادُن ۔پکرُن ۔

پأشنہٕ:- [ن۔مٕول۔پأشن <ف: ?پاشنَہ]دَجہِ ہُنٛد بنوومُت پأزار ہیوٗ ہیُس موزَس پیٹھِ چھِ لاگان۔

پأغمبر:-ن۔مٕول۔پأغمبر <ف:پیٖغمبر۔(ل۔م) پأغام واتناوَن وول۔شێچھ خبر اَنن وول تہِ دٕپتھ گو خودایہِ سُنٛد پأغام لۄکن تام واتناوَن وول۔ رسول۔نبی۔

پأغمبرٕ ی:-پأغمبرٕ سنٛز کأم۔پأغام واتناوٕنۍ کأم۔ خاصکٔرِتھ خودایہِ سُنٛد پأغام لۄکن تام واتناوٕنۍ کأم۔پأغمبر آسُن۔نبُوٚت۔رِسالت۔

پأغام:-ن۔مٕول۔پأغام <ف:پیغام۔شێچھ۔شێچھ خبر۔

پأکرِ،پیکرِ:-[م۔مٕول۔پأکر <س:پادَ کٹکہَ]۔بیڑِ زولانہٕ۔

پأکرِ گرٕ ھنہِ،پیکرِ گرٕ ھنہِ:-بیڑِ پینہِ۔۲۔گرجنجالَس پھسُن۔گرُک بار پیوٚن۔کُنہِ تِتھس مالس منٛز ہینہٕ یُن یتہِ نہٕ نٔرِ زنگہٕ موکلن۔

پأکار،پَے کار:-مٕول۔پأکار۔<ف:پیکار۔جنگ۔ لڑأے۔

پأکأری:-ژھرکلس پیٹھ ہیتھ وَتہِ وَتہِ ژوچہِ تہٕ مونٛجہِ گوٗلی بیترِ کنَن وول۔

پأکیز۔مٕول۔پأکیز <ف:پاکیزہ۔صاف۔پاکھ،شرٛوٚژ۔
پأکیزگی:-صَفأیی۔پاکھ آسُن۔پوٗترٕ آسُن۔
پأل[أ] [۱]:-ن۔مٕول۔پأل <س:پاکلہ۔پاکھ۔ژوکہِ پاکھ۔
پأل گرٕھُن:-ژوکہِ پاکھ گرٕھُن۔تھوٚد ووتھُن لایَق نہٕ روزُن۔أکِس جایہِ کرٕ تنٛجُل گرٕھُن۔

پأل [۲]:-بُڈ کھأنٛز۔
پألِش:-وُچھِو "پالِش"۔
پأنہٕ،پوٗنہٕ:-م۔مٕو۔پأن <س:پَدَ+وژنہَ(ٹرٛنر)۔ اَتھن کھورَن گأمژٕ پھرٛاٹہٕ۔
پأنہٕ،پوٗنہٕ گرٕھنہِ:-اَتھن کھورَن پھرٛاٹہٕ گرٕھنہِ۔ اَتھہِ کھور پھٹٕنۍ۔
پأنٛز [۱] (پوٗنٛز):-لُٹھ کَج لُٹھ کھیلہِ منٛز گرٛنٛد کٔرِتھ پانَس موٗنٛڈِ(وأری) ہُراوُن۔
پأنٛزِ [۲]:-اَتھِ انٛدریم لفظ چھِ تِم وُچھِو "پانہٕ" لفظس تل۔
پأنتھُن[۱]،پأنتھُن:-ن۔مٕول <س:پنٛتھانہَ۔مُ،پالی: پنٛتھَن۔رِگ ویدِک:پنٛتھانہَ۔ژنٛد: پنٛتھَن۔ وَتہٕ پرٛاہ۔
پأنتھَن گرٕھُن:-وَتہٕ پرٛاہ گرٕھُن۔تھپھ گرٕھنۍ۔
پأنتھَن [۲]:-ن،مول۔پأنتھَن <س:پنٛتھانہَ۔۱۔کرٛوٚٹھ سَفَر۔دوٗریک سَفر۔۲۔گرِ پیٹھ سبٹھا دوٗر پَر مُلکَس روزن جاے(گرٛ یرَسَن)مِ۔کوٗل کور گرٕھکھ پنٛتھأنۍ(نُندرِ یوٚش)
پأنٛچ:-ن۔مٕول:پأنٛچ <ہ:پنٛچ۔<س:پنٛچہَ۔(ہزلہٕ کنٛز۔)زیٹھ۔زِچھرَس منٛز دٔخل دِنہٕ وول۔
پأنٛزراوُن:-ویٖر ماوَن ہٕنٛدی ٹُرن تھلِنۍ تہٕ باچھِ گرَنہ۔
پأنٛزرُن:-ن۔مٕول۔پأنٛزر <ف:پنجہ۔س:پنٛچہَ۔ زول دِتھ تٔتھل گنٛز راوِنۍ،منٛزٕ منٛزٕ کڈِتھ ترٛاوِنۍ۔

پٲنٛژ :- وُچھو "پانٛژھ۔"

پٲنٛژم :- م۔ مؤل۔ پٲنٛژم۔ < س: پنٛچمی۔ پنٛژیُم دۄہ (زۄنہٕ پچھُک اَسٕتَن یا گٹہٕ پچھُک۔)

پٲنٛژِ بۄتھ :- [< س: پنچہ بھوٗتہ] پانٛژھ عناصِر۔ پانٛژھ توتھ۔

پٲنٛژِ تاجی :- < س: پنچہ چتوارِم شَست۔ ژَتجی تہٕ پانٛژھ۔

پٲنٛژِ ترٕہ :- < س: پنچہ ترِم شَت۔ ترٕہ تہٕ پانٛژھ۔

پٲنٛژِ سَتتھ :- < پنچہ سپتتہِ۔ سَتتھ تہٕ پانٛژھ۔

پٲنٛژِ شیتھ :- < س: پنچاشیتہِ۔ شیتھ تہٕ پانٛژھ۔

پٲنٛژِ نمتھ :- < س: پنچہ نوتہِ۔ نمتھ تہٕ پانٛژھ۔

پٲنٛژِ وَنٛزاہ :- < س: پنچہ پنچاشت۔ پنٛژاہ تہٕ پانٛژھ۔

پٲنٛژِ وَے (پٲنٛژ وَے) :- < س: پنچے وَ۔ پانٛژَن ہندی پانٛژھ۔ پۄر پانٛژھ۔ پانٛژَن نہٕ کم نہٕ زیادٕ۔ برابر پانٛژھ۔

پٲنٛژِ ہٲٹھ :- < س: پنچہ ششٹِ پانٛژِ پیٹھ شیٹھ۔

پٲنٛسہٕ، پۄنٛسہٕ :- < ن: مؤل۔ پٲنٛس < ہ: پیسہ۔ اُردوٗ: پیسہ۔ ا۔ اَکھ سِکہٕ۔ روپیہ ہُنٛد ہتیُم حِصہٕ۔ پرانہٕ حِسابہٕ روپیہ ہُنٛد ژۄہٲٹھیُم حِصہٕ۔ (۲) ورگہٕ پٲٹھی گوَ دیار۔ نقد سَرمایہ۔ مِ۔ تَس چھا کم پٲنٛسہٕ۔

پٲنٛسہٕ پۄنٛژھۄ :- < پٲنٛسہٕ ٹۄنک۔ کم زیادٕ دیار۔

پٲنٛسہٕ پھیر :- پٲنٛسہٕ اور یور ترٕن۔ ۲۔ پٲنٛسہٕ واد نفع۔ مومؤلی لاب۔ پٲنٛسہٕ وٲنٛسہٕ پٲنٛسہٕ اَنٛگی

پٲنٛشہِ (پۄنٛشہِ۔) :- مؤل۔ پٲنٛش < س: پنچہ شہہ۔ پانٛژمِر۔ یِہِ پانٛژھ ہی۔ لَگ بَگ پانٛژھ۔

پٲنٛکھ[1] :- م۔ مؤل۔ پٲنٛک < س: پنکہ۔ (۱) رَبہٕ چھَل، نیمب ہَل بیترِ۔ (۲) دَلدَل۔ (دۄتَل) ڈینٛب (للہٕ واکھ)

پٲنٛکھ[2] :- گری مُچھ۔

پٲوی :- وُچھو "پۄوٕ[1]" لفظس تَل

پٲوی پٲوی وَنُن :- پھِری پھِری وَنُن۔ بیٚیہ تہٕ بیٚیہ وَنُن۔ وَنہٕ نَس منز تکرار کرُن۔ تاکید۔ کرُن۔

پٲیِل :- م۔ مؤل۔ پٲیِل < س: پادَ + لَہ۔ (۱) پٲوی ہیر۔ ووتھٕ ہیر۔ موٕ ہیر۔ (۲) مَکانس اَرِ وَر اَکھ لکرٕٹان۔ (۳) دانٛد واینہٕ باپتھ زُمیندارن پانہٕ وٲنی بٲج بٔتھ۔

پٲیین :- مؤل۔ پٲیین < ف: پائین۔ بۄنٛیُم۔ بۄنی مہٕ طرفُک۔ مُ، بالا۔ مِ، سۄتھۄ پٲیین۔ سولِنا پٲیین۔

پِ

پِپِل[1] :- پِپَل کُل۔ ن۔ مؤل۔ پِپل < س: پِپّلہ + ک: کُل، ہ: پیپل اَکھ کُلی ذاتھ۔

پِپِل[2] :- ن۔ مؤل۔ پِپل < س: پِپّل۔ مَرژِ وانٛگن۔ خاصکَرِتھ اَکھ ینٛج مَرژ وانٛگن ذاتھ یوس سبتھا ٹیٹھ آسان چھےٚ۔

پِپِچ :- م۔ مؤل۔ پِچ < س: پِپّلی۔ (۱) مَرژوانٛگُن۔

خصکٕرتھ زیوٗٹھ مَر ژِ وٲنٛگن (۲) اَکہِ دوہُک ناو۔

پِنٛز :-وُچھو "پینٛز"۔

پِر، پھِر :-م۔ مؤل۔ پِر < آوازِ پیٹھ۔ پِر پِر۔ پِر اتھ پُراتھ۔ وَن وَن۔

پِر (چھِپر) گنٛڈنی۔ پِر پِر گرُن۔ پِر اتھ پُراتھ گرُن۔ پیتے لگن۔ تھٕچھِ نہٕ ٹِکنی۔

پِتاماہ، پِتاماہ :-ن۔ مؤل۔ پِتاماہ < س: پِتامہہ۔ بُڈ ی بَب۔

پِتاوُل :-ن۔ مؤل۔ پِتاوَل < ؟۔ ووزجہِ ٹیٛچہ کرِتھ اکہِ قٕسمٕچ کُنٛز۔

پِتہٕ :-ن۔ مؤل: پِت < س: پِتّو۔ نکہٕ۔ لوٗگٹ۔ پیٖوٗشت (ٹُر بیتر)

پِتہٕ پھوٗل :-لوٗگٹ لاچھِ پھوٗل یتھ شُری اڑنگجہ ٹیٖنٛڈ بوٗستی گِنداں چھِ۔ (۲) لوٗگٹ اَستھے یَس بُڈی سٕندی ہوی کوڈ ر آسن۔ یہ چھِ ہزلہٕ پاٹھی وَنان۔ رَدولہٕ شُر۔

پِتر :-ن۔ مؤل۔ پِتر < س: پِتریہ (ویدک)۔ (ل۔م) پیٖتر سُنٛد۔ اَکی کولہٕ منٛز مٲلی سٕنٛزٕ لنٛڈ تزٕ اُتھِ بیٚیہ کُنہِ لُنٛجہ ہُنٛد۔ اَکی خاندانہٕ منٛز پِنٛنی یا مٲلی سٕنٛز شاخ تزٕ اُتھِ بیٚیہ کُنہِ شاخُک یا لُنٛجہ ہُنٛد کانٛہہ زوٗن یا زٕنی۔ مَتلن بوے، بیٚنہٕ، باوٕز، دیارز، زامہ ز۔ دیارتھر۔ (وَرگہٕ) حسدی، تہٕ کیا زِدپان چھ پِترس چھُ پِتری سُنٛد اَزروٗن آسان۔

پِترِ بۄد :-پِترِتھ۔ پِترِ باپار۔ پِترٕن ہنٛز ہِش ہر ہرِ تہٕ مامہٕ ووٗتُر۔ (وَرگہٕ) شُترِتھ۔ دُشمنٕن ہُنٛد ہیٚوٗہ وَرتاو۔

پِترِ حسد :-پِترِ ضِد۔ پِترِ وٲر۔ پِترٕن ہُنٛد یا پِترٕن ہُنٛد ہیٚوٗہ شُترت۔

پِترِ رِش :-(۱) پِترٕن ہنٛز پانہٕ وٲنی اَکھ اَکی سٕنٛز دِ ے تہٕ نفرتھ۔ (۲) پِترٕن ہنٛز ہِش دِ ے۔

پِترِ کٔتھ :-(ل۔م) پِترٕن ہُنٛد نیچُو۔ (وَرگہٕ پاٹھی) پُتٕن اَستھ پامہٕ دِنہٕ وول یا شُترت گرن وول۔

پِترِ وہوتھ :-پِترٕن ہنٛز پامہٕ تہٕ زُری کہٕ۔

پِترُتھ :-پِترِ توٗن۔ پِترِ باپار۔ پِترٕن ہُنٛد ہیٚوٗہ وٲر۔

پِتریٖنہٕ :-پِترٕن ہنٛز زنانہٕ، یمہٕ چھِے یِژ پاٹھی حسدی گنٛز زنانہٕ یوان۔ (وَرگہٕ پاٹھی) تمہٕ زنانہٕ یمن اَکھ اَکی سٕنٛد سَخ کینٛہہ آسہِ۔

پُتٕن :-نَ۔ مؤل۔ پِت < س: پِتا۔ یہِ لفظ چھُ پِتو پِتو۔ بَو بَو لَفظُک ژھوٗٹ۔ زارٕ پارٕ کرِئی کرِئی تھکن یہِ کیٚنہٕ نہٕ حاصِل یِن۔ اَمبُن۔

پِتو پِتو گرُن :-(ل۔م) بَبہٕ بَبہٕ گرُن۔ تچھِ کٔتر گرُن۔ کرِیشُن۔

پِتول :-لوٗت (انسان) کم ظرف، کم بانہٕ۔ ناشائستہٕ۔

پِتھ :-م۔ مؤل۔ پِت < س: پِتہٕ۔ (دپان چھ یَس پِتھ یا صفرا اَژوٗر آسہِ تَس چھُ بِکھ بِکھ لگان) (۱) بِکھ بگواس۔ کتھ پرُس۔ اِکے کتھ

گرِ پھِرنی ۔ (۲) اَر سَرِ ۔ ژھرٕ ٹھ ۔ سیتھ ۔ پِتھ گومۆلہِ تلہِ صَفر اَیا صَفرِ پٕچ کانٛہہ بمٲری ۔ م،

پِتھ نیرٕنی ۔ (۳) ژٕمہِ ہنز بمٲری یتھ منز ٹیچہ دانہِ نیران چھ ۔ (۴) ئلی ئین گرٕشُن ۔

پِتھ آئسنی :۔ ژھرٕ ٹھ آئسنی ۔ اَر سَر آئسنی ۔ پِتھ پِتھ ۔ بگو اَسس کُن آسُن ۔ گتھِ پرٕش (آئسنی)

پِتھ لگٕنی :۔ بگھ بگھ لگُن ۔ گتھِ پرٕش لگٕنی ۔

پِتھ نیرٕنی :۔ پِتھ یا صفرا کہِ زورٕ ستی پٲنس دانہِ نیرٕنی ۔

پٹار :۔ ن ۔ مۆل ۔ پٹار > ہ: پٹارا ۔ (۱) (گھنہِ پاتھ یا پلکو دٕلو تھٔونہِ باپتھ) (اکہِ قسمٕچ کانو یا پٕراجہِ ہنز پیٹہٕ یا ٹھانہِ دار گول ٹوکرٕ ۔ (۲) سَر پھ والین یا سَر پھ گو ساٰنین ہنز ٹوکرٕ یتھ منز تم سَرپھ بیتر تھوان چھ۔

پٹہِ ناوُن :۔ اَمبہِ ناوُن ۔ اۆری ڈولہِ وُن تھٔوُن ۔ پُرارناوی پزارناوی تنگ اَنُن ۔

پٕڑھ :۔ ڈوکہ تھر ۔

پٕڑھہِ دَر :۔ سُہ یُس پٕڑھ آسہِ ۔ یُس ڈوکھ آسہِ ۔

پٕڑھہِ :۔ ن ۔ مۆل ۔ پِتھ > س: پرٕشٹھ ۔ کوٹھک یا صدر بیتر ہُند پٔتیم پاس۔

پٕچُن :۔ ن ۔ مۆل ۔ پٕچ > آواز پٕٹھ ۔ پٕچ پٕچ کرُن ۔ جاناوارن ہنز خاصکر تھ بلہِ بچری سنز بۆلی کرٕنی ۔

پٕچہ رائے (پچہ رارے) :۔ جاناوارن ہُند بول بوش ۔ پٕچُن ۔ پٕچ پٕچ ۔

پٕچ پٕچ :۔ بلہِ بٕچری سُند بول بوش ۔ جاناوار بچہ ہنز بۆلی ۔

پِچکاری :۔ م ۔ مۆل ۔ پچکار > س: پچہ + کاری، ہ/ا پچکاری ۔ چھک چھکہِ چالہِ کانٛہہ آکہِ ییمہِ ستی ژٕبل دِتھ کانٛہہ ترل مادٕ، آب، دِوا بیترِ کنہِ اندرٕ برنہِ یا تمہِ منز کڈنہِ ییہِ ۔ اکہِ قسمٕچ دۆستۆری ۔ سرِنج ۔ اِکھ ڈاکٹری آکہِ ۔

پِچکاری کرٕنی :۔ پچکارِ ستی کُنن بیترِ مَل کڈُن ۔ دۆستۆری کرٕنی ۔

پٕچھانڈ :۔ ن ۔ مۆل ۔ پٕچھانڈ > س: پشچہ + پنہ ۔ سُہ بور یتھ اٹہٕ اَسن گرنہِ آمُت ۔ سُہ بور یُس تھر پٕچھ ژادرٕ بیترِ منز وٕلتھ تھٔونہِ چھُ یوان تہٕ ژادرِ ہُند اکھ کھر چھُ اکہِ گرٕشہ ٹلی تہٕ بیا کھ دوٕیمہِ یکہِ یتھی آسہ رٹنہِ یوان ۔

پٕچھانڈ کرُن :۔ بوچھ کرُن ۔ پہنزُل گرتھ ٹلُن ۔

پدُن :۔ ن ۔ مۆل ۔ پد > م، ہ/ا: پدانا ۔ لٹھِ کرِ کِہ لٹھس یا بُرٕنی بازس بڑندن وزٕ لٹھِ کرِ کِہ رٹنس تہٕ لوٹھ مارنس پٹھ روزُن ۔

پد ناوُن :۔ لٹھِ کرِ کِہ لٹھس بڑندس منز کانٛہہ لٹھِ کرِ کِہ مارنس پٹھ یوت تھاوُن ۔ تہٕ باز گرنس تہٕ وٲری دِنی ۔

پرٕچ :۔ م ۔ مۆل ۔ پرچ > ہ/ا: پرچ ۔ لوکٹ رکابہٕ ۔ پرٕ و چالہِ پچھ یا واٹو باہ ۔

پرٕ وہ :۔ م ۔ مۆل ۔ پرٕ وہ > س: پرچھ ۔ (۱) توت اٹی مہ ۔

گژکہٕ دُن اَنٛز مہٕ ۔ (۲) رٕہر ۔ تتہٕ کھل ۔ بُسر ۔

پڑٕھ پیٚنٛز :- بُسر وٕسنٛز ۔ تتہٕ کھل گژھنٛز ۔ رٕہر پیٚنٛز ۔ (۲) (ورگہٕ پاٹھی) لانتھ وٕسنٛز ۔ اَڈ زاڈ تہٕ سٕخ بےٚ وأری پیٚنٛز ۔

پڑٕھ ژھنٛز :- (۱) کانٛسہٕ تتہٕ کھل گرٕنی ۔ کانٛسہٕ بُسر وانٛز ۔ رٕہر ژھنٛز ۔ (۲) (ورگہٕ پاٹھی) لانتھ ژھنٛز ۔ ترٛاوِتھ ژھنُن ۔ گاڈن ژھنُن ۔

پِسُر :- ن ۔ مؤل ۔ (پسر <؟) پنٛزرٕ سُند نیٚچُو ۔

پِسُن :- [ن ۔ مؤل : پس <س : پُس] گژ یکہٕ ستیٚ نیٚری نیٚری ژٕلُن ۔

پِستھ ین :- گژ یکہٕ ستیٚ نیٚری نیٚری ژٕلُن ۔ (ورگہٕ پاٹھی) کتھ نہو پیٚنٛز تہٕ بےٚ موقہٕ نیٚرتھ ژٕلنی ۔

پستان :- ن ۔ مؤل ۔ پستان <ف : پستان ۔ مومہٕ ٹیٚونٛڈ ۔ بَبہٕ ٹیٚونٛڈ ۔

پِستہٕ :- ن ۔ مؤل ۔ پست <ف : پستہ ۔ (۱) پستہٕ مغز ، اَکھ میوٕ ۔ (۲) ہونہٕ بوٗگت ۔ لوکٕٹ ہؤن ۔

پستول :- ن ۔ مؤل ۔ پستول <انگ : پسٹل (Pistol) یا فرانسی : پسول ۔ بٔنٛدوٗقٕچ اَکھ لوکٕٹ قسم یُس اکی اتھہٕ ستیٚ چلاونہٕ چھُ یوان ۔

پِش :- وُچھو "پیٚش"، لفظس تل ۔

پشاژ :- [ن ۔ مؤل : پشاژ <س : پشاچہ] پرانہٕ اکہٕ قبیٖلکی لوٗکھ ، یِمو منٛز اَسی کینٛہہ کشیٖر اَنٛد رتہٕ پتھ کالہٕ بسان ۔

پِشُل :- ن ۔ مؤل ۔ پشل <س : پیشلہ ۔ بزم ۔ ملائیم ۔ رِکنہٕ دار ۔ رِکنٕہل ۔ م ، پشیٚج ۔

پشلن :- (۱) نرسن ۔ ملائیم گژھُن ۔ (۲) (ورگہٕ) کُملُن ۔ مانہٕ نس پیٹھ واتُن ۔ موٹُن ۔ (۳) مأے پھیرٕنی ۔ سرٛینٛہہ ووتلُن ۔ وُیگلُن ۔

پشجار :- پشُل آسُن ۔ نرم آسُن ۔ رِکنٕہل آسُن ۔

پِش پتری :- دوٗردراز آشناو ۔ پتری پیٚتری ۔

پکہٕ دانٛز :- م ۔ مؤل ۔ پک دان <اُردو/ ہندی : پیک دانی ۔ تھوکہٕ دانٛز ۔ یتھ منٛز تھوکھ ترٛاوِی زِ ۔ تھوکھ ترٛاوُنک بانہٕ ۔

پکوٚٹ ، پیکوٚٹ :- ن ۔ مؤل ۔ پکُٹ <س : پب + کٹہ > پژارکرت ۔ پ آ ۔ م ۔ چکٹ <س : چوٚش + کٹہ ۔ (۱) شُر ۔ بچہ ، خاصکرتھ دودٕ شُر ۔ (۲) اَکھ ژھوٚٹ تہٕ موٚٹ گُرن ۔

پک ٹوٗپی :- م ۔ مؤل ۔ پک ٹوپ <انگ : پیک کیپ (Pick-cap) + ک : ٹوپی ۔ اَکہٕ قسمٕچ ٹوپی ییٚمیک اَکھ حصہٕ بُتھِ برٛونٛہہ کُن چھُ آسان کڈنہٕ آمت ۔

پگلُن :- ن ۔ مؤل ۔ پگل <س : پژ گلنہ ۔ وہ لگُن ۔ کُملُن ۔ گلُن ۔ کارنہٕ یُن ۔

پِل :- م ۔ مؤل ۔ پل <انگ : پل (Pill) (دِوٕہٕک) پھوٗل ٹِکی ۔ چاٹی ۔ گوٗلی ۔ حَب ۔

پلن :- تیٚوت ۔ تھزٕ ریٚوت تام اتھہٕ پلہِ ۔

پلَن کَرٕنۍ :- کانٛہہ چیز تھزرِ پیٹھٕ اَتھٕ زٕ تھٔر اُوتھوالُن۔

پلَو :- ن۔ مۆل۔ پلو < س: پَرٔ + تِل۔ دون لرٕ ہن رَلاوِنٕک تار۔ نبر کُن کڈٕ مٕژ ڈَب ہش یا رہیؠ ہ۔

پلُن :- ن۔ مۆل۔ پلن < س: ؟ پَرٔ + تِل، (ٹرٔنر) ۔یا پرٔ لَمبَنہٕ۔ (۱) واتُن ۔ م، اور گرٕ ھیٚا اَتھٕ تہٕ پلُن کِنہٕ نہٕ۔ (۲) کَرِتھ ہیکُن ۔ یوٗشن ۔ مِ یؠ تا پُیلُس تیؠ تا کوٗ رُن۔

پلِم نتے ژۆ کی گاٚم :- یہ چھِ تِیلہٕ وَنان ییلہٕ کیٚنٛہہ کانٛسہِ بَنہٕ نہٕ تہٕ سُہ دَپہ مے اوس نہٕ بَکار ۔ م، خوجہِ صاب گام نیؠ ہَو، آسہ تژ وو پانٔے۔

پلہٕ نُن ، پلہٕ ناوُن :- واتناوُن ۔ م، دوٚ یمِس یورٕس تام پلہٕ نُن ڈنٛڈ۔ کانٛسہِ اَتھِ دِیُن ۔ مِ، یہ چیز گرٕ ھہِ ہمِس پلہٕ نُن۔

پلہٕ وَن :- یَتھ تام اَتھٕ واتتھ ہیٚکہٕ۔

پلہٕ وَن (کَرٕنۍ) :- (۱) کیٚنٛہہ کانٛسہِ یا کُن واتناوِنٕچ کاٚم۔ (۲) اَتھو پیٹھی بٔروٗ نٛہہ کُن واتناوِنٕچ کاٚم ۔ اَتھٕ پیٹھی لاکہٕ ساٚر۔

پلہٕ وَن :- (۱) کانٛسہِ کُن کیٚنٛہہ دِیُن ۔ کانٛسہِ اَتھِ کیٚنٛہہ دِیُن ۔ (۲) ہیوٚر کُن واتناوُن۔

پِن :- م۔ مۆل۔ پِن < انگ: پِن۔ (Pin)۔ پھٔلی ہرٕ ن۔ گلہٕ دار ہرٕ نَ۔

پِنکھ :- ن۔ مۆل۔ پِنک < ہ: پینک (۱) نشہِ ۔ خُمار۔ زِ پَن ہیؠ ہ ژامت آسُن ۔ (۲) اَیاٚسی رَنگہٕ دَوا یُیمہٕ سِتۍ آبُس بیترٕ جَراٗ ثیم گالنہٕ چھِ یِوان۔ پوٗ ٹا شیٖم پرٔمتگنیٹ۔

پِنۍ :- [م۔ مۆل۔ پِنۍ < ہ: پِنۍ] اکھ مِٹھایہِ ہُنٛد ناو۔

پِنٛڈ :- م۔ مۆل۔ پِند < س: پکوٗ نتی (ٹرٔنر) یُس نٔمبلَن تہٕ سَرنَ بیترٕ منٛز آسان چھُ۔

پِنٛڈٕ :- (ورگہٕ) لوکٹہِ قدٕ۔ کاٗلاٗ کِ۔ پَس قدٕر۔

پِنٛڈٕ چ :- م۔ مۆل۔ پِندچ < دوٗ چھو لفظ "پِند" اَکھ اَبی جاناوار۔ (ورگہٕ پاٗ ٹھی) لوکٹ موکٹ کورِ ہَن۔

پِنٛڈار :- ن۔ مۆل۔ پِنڈار < ف: پندار (پلیٹس)۔ مَد۔ کِبر۔ غوٗرور۔ تکَبُر۔ نَخوٗ تھ۔ پِنٛن پان کیٚا تام زانُن ۔ بیٚا کھنہٕ فِکرِ کھُسُن۔

پِنٛڈار کھُسُن :- رِواج کھُسُن ۔ مَد کھَسُن ۔ بیٚا کھنہٕ فِکرِ کھُسُن۔

پِنٛڈار گرٕ ھُن :- پنُن پان کیٚا تام باسُن۔

پِنٛڈو :- پلنٛگ رَندٕ۔

پِنزٕ ر :- م۔ مۆل۔ پنزر < ؟۔ کورِ ہنزٕ کورِ ہنزٕ کورٕ۔

پِنزٕ ر :- ن۔ مۆل: پنزر < ؟۔ نیچوٚ ی ہندِس نیچوِ سُند نیچو۔ کورِ ہنزٕ کورِ ہُنٛد نیچو۔ زٔری سُند نیچو۔

پِنشَن ، پینشَن :- ن۔ مۆل: پینشن < انگ: پینشن (Pension) سُہ ؤظیفہٕ یُس رِٹیر گرٕ ھتھ سَرکاٗری مُلاٗزِمَس چھُ نژان۔

پِنشنَر ، پینشنر :- سُہ یُس پینشن آسہِ میلان۔ پینشن نِنہٕ وول۔

پِنگَن :- ک۔ پِنگَن ۔ مؤل۔ پِنگن <؟۔ سونر اوزار۔
اَتھ منز چھِ لأٹھی بَناونہٕ باپتھ کأرِتھ روپھ
ترٚاوان۔ اَکہِ قسمچ شُسترٕ وٕنالی ہِش۔ یتھ منز تھاجہِ
منز کأرِتھ روپھ لأٹھی بَناونہٕ باپتھ ترٚاوان چھِ۔

پِنگہٕ پیؤٹرٕ :- گُہی ریٖؤٹرٕ۔ اَکھ لوٗکٹ جاناوار۔

پِنگہٕ ا :- م۔مؤل۔ پِنگ <پرٛاکرِت پِینگو <س:
پرٛینگہ۔ اَنا جک اَکھ وٕستھ قسم۔

پِنگہٕ توٗج :- دٕبل تٕلِتھ پِنگہٕ۔ مُنز پِنگہٕ۔

پِنگہٕ وَونی :- وٗ جارٕ کرُن۔

پِنگہٕ ۲ :- ن۔مؤل: پِنگ <ہ: پیٖنگ۔ <س: پَرینکہ]
الہٕ گگوٗس۔

پوٗرٕ :- م۔مؤل۔ پور <س: پیتہٕ +مٕرٕ د، ہ: پیوڑی۔ اَکھ
أیدرمیٖرٕ ذاتھ۔

پوٗن :- [<س: پب < پا]۔ چوٗن ۔ م، مَدوار پوٗم
(شمس فقیر)

پھن :- م۔مؤل۔ پھن <س: پیشَنہٕ کینٛہہ پِشنچ کأم۔
گرٛٹہٕ پھرنچ کأم۔

پھُن :- ن۔ مؤل۔ پہہ <س: پش + ک : اُن ۔
گرٛٹہٕ ستی اوٗٹ کرُن یا پھکھ بَناوٕنی۔ (ورگہٕ پأٹھی)
ژیٖٹن، وگن۔ مارُن۔ (کانٛہہ) کلمہ ہیوٗن۔

پھُن تھاوُن :- (ورگہٕ پأٹھی) مُصیبتس منز مُبتلا
کرُن۔ کانٛہہ تِتھِس مُصیبتس لاگُن یُس تس
چلہٕ ژُن روزِ۔

پھوٗنی :- پھنچ موٗزٕری۔ پھن ہار۔

پھی پھی ژھنُن :- گرٕتہٕ گرِ کانٛسہِ اَکِے کتھ پران
روزُن۔ پتہٕ رٕوٕ زِتھ زورٕ ہیچھناوُن۔

پھوٗن :- ن۔ مؤل۔ پیٖہہ <س: پیشنہٕ ۔(۱) ٹوٗنگ ،
ترُنگ بیتر دِنچ لوٗر ۔ (۲) داند ن عذاب
کرُنک اَکھ طریقہٕ۔

پے (پی) :- ن۔ مؤل۔ پے <س: پرِیہ۔ ٹوٗٹھ۔ مَدُن۔
م، اَتھن پے (پی)۔ (موٗسیقی)

پیانوٗ :- ن۔ مؤل۔ پیانوٗ < انگ: پیانوٗ (Piano) اَکہِ
قسمک بوٗڈ ہارموٗنیم ہیوٗ ہ باجہ۔

پیٚون :- ن۔ مؤل۔ پیَن <؟۔ بس لاینہ ہنٛدِس کانٛٹس
یا گاڑٕ رَٹنہٕ کِس واَلِس منز تھونٛگ سُہ کھنہٕ
باوٕ ییمہٕ ستی پتہٕ گاڈ بیتر پھسان چھے۔

پیو پیو :- ن۔ مؤل۔ پیو پیو < آوازِ پیٹھ ۔ گانٛٹہِ آلو دِنچ
آواز۔ گانٛٹہِ ہنز آواز۔

پی

پی اے :- [< انگ: پی ۔ اے (P.A)] دفترس منز
کانٛسہِ بڈس افسر سٕند یا منسٹر سٕند ذأتی مددگار۔

پیپہٕ :- ن۔ مؤل۔ پیپ < پرُتگالی: پیپہ <ہ: پیپا۔ ڈولہٕ
چالہِ اَکھ بوٗڈ ہیچو بانہٕ۔ اَکہِ قسمُک ہچوٗ ڈرٛم۔

پیتامبَر :- ن۔ مؤل۔ پتامبر <س: پیتامبَر۔ یَس أیدرٕ
پلو آسَن ۔ وِشنوسٕند اَکھ ناو۔

پپٹَن واد:- وَدُن رِوُن۔

پپٹناوُن:- وُچھو ''پٹناوُن''۔

پپٹرٕ ۱:- م۔ موٗل۔ پیٹ < س: پٹکا۔ (پلیٹس) پٹہٕ کھوٗل کمرٕ بنٔد۔

پپٹرٕ ۲:- م۔ موٗل۔ پیٹ < س: پٹکا۔ (۱) ہچُو صوٗندوٗق یا بوٗڈ ڈبہٕ۔ (۲) غلطانہٕ تھوٗنک صوٗندوٗق۔ خزانکی دیار۔

پپٹرُن:- ن۔ موٗل۔ پپٹر < پرٛاکرت: پٹہٕ + ر + اُن (۱) کاٗم اُتی تھونہٕ یا زہٹھ اونہٕ بیترٕ ستی کانہہ وَدٕنس کھارُن یا کاٗنسہِ پٔنٛدی بیترِ کڈُن۔ وَدَل اَنٛنی۔ (۲) چوزناوُن

پپٹرٕنی:- م۔ موٗل۔ پپٹرٕنی < پرٛاکرت: پٹہٕ + رانی۔ کاٗم اُتی تھوی ژٕٹھ دِنہٕ واجنی۔ کاٗم زٕٹھر اونہٕ ستی وَدٕنس کھارن یا پٔنٛدی کڈن واجنی۔

پپٹھ:- ن۔ موٗل۔ پپٹھ < س: پیٹھ۔ (۱) پیر۔ چوٗکی۔ تخت۔ گدی۔ خاص کٔرِتھ سو پیر یا چوٗکی یتھ پپٹھ کانہہ ٹھوٗکر بیترِ تھونہٕ ییہِ۔ (۲) مٹھ۔ مِ۔ شاردا پیٹھ۔ دیوی دیوتا ہٕنٛز یا سادس سَنتہٕ ہٕنٛز جاے۔

پپچش:- م۔ موٗل۔ پیچش < ف: پیچش۔ (۱) پیچہ لاٹھ۔ یڈ وادِ ستی یم اَندری کنی چرخ ہوی لگان چھِہ۔ (۱) زٔہیر۔

پیچید:- موٗل۔ پیچید < ف: پیچیدہ۔ کھٔری دار۔ وَردار۔ وُٹھتھ۔ یتھ پٹھ سوٗنچُن پییہ۔ یِہ نہٕ سیوٗدٕ فِکرِ ترٕ۔ مُشکِل۔

پیچیدگی:- کھٔر۔ وَر۔ دِقتھ۔ کھٔری دار آسُن

پیچھ:- ن۔ موٗل۔ پیچ < پرٛاکرت۔؟ پیچ چھے۔ م ہ: پیچنا۔ دُتش۔ ٹرٕنگ۔ ۂکھی۔

پیچھ پیچھ کرُن:- پتہٕ روزُن۔ وُتش دِوان روزُن۔ زِیرِ زِیرِ گران روزُن۔ ۂکھی کرُن۔

پیڈا:- م۔ موٗل۔ پیڈا < س: پیڈا۔ تکلیف۔ دوکھ۔ م، ژہتہٕ پیڈا۔

پیڈا ٹُلنٕی:- مُصیبتھ ٹُلنی۔ دوکھ، بوٗگُن۔

پیڈُن:- ن۔ موٗل۔ پیڈن <؟۔ یٔندرُک اَکھ حِصہٕ۔

پیر ۱:- م۔ موٗل۔ پیر < پرٛاکرت: پیڈھیا۔ س: پیٹھکا۔ لوٗکٹ چوٗکی (بیہنہٕ باپتھ یا کیٛنٛہہ تھونہٕ خاطرٕ)

پیر ۲:- م۔ موٗل۔ پیر < ہ: پیڑھی۔ پُے۔ اَکی واٗنسہِ ہٕنٛدی، اَکی وَقتکی۔ اَکی سے ماٗلِس ماجہ ہٕنٛدی شُری کٔٹی۔

پیر دوٗر ہر:- پیر ہن ہُنٛد پانہٕ واٗنی سبٹھا دوٗرہر۔

پیر کانٛگر:- پیر وٗتُر۔ سوٗ وستاویز یتھ پٹھ پیر ہن ہُنٛد حِساب آسہِ۔ کولاوٗلی۔ پیرہن ہُنٛد ترتیب وار فہرست۔ شَجرٕ نَسب۔

پیر ۳:- ن۔ موٗل۔ پیر < پرٛاکرت۔ پیڑا۔ س: پٹہٕ۔ ڈوٗنی کھوٗنٛٹھ۔

پیر ۴:- ن۔ موٗل۔ پیر < ف: پیر۔ (۱) بُڈ۔ بُزرگ۔

بوڈ۔ (۲) مَذہبی وَتہٕ ہاوُک ۔(۳) فقیر ۔
دَرویش۔(۴) یُس رَچھہِ تاویز دِوان چھُ ۔

پیر اَز:- پیر گی۔پیرل۔پیرٕ سُند کار بار بیترِ۔

پیر اَنی:- پیر باے۔یوسہٕ پیر اَز گران آسہِ یا پیرٕ سنٛز آشِنٛژ آسہِ۔

پیرل:- پیر گی۔پیرٕ سُند کار۔پیر اَز۔

پیری:- بُجر۔بُڈ آسُن۔بُزرگی۔

پیرٕ بَل:- پیرٕ ۔سِنٛدِ جاے، تاویز تہٕ پھوکنک زور۔

پیرٕ باے:- پیرٕ ۔سنٛز آشِنٛژ۔پیرٕ سنٛز کولے۔پیر اَنی۔

پیرٕ بوگ:- پیرٕ ۔سُند حصہٕ۔

پیرٕ پھوکھ:- بَلایہِ بیتر ژٕلراونہٕ باپَتھ پیرٕ سُند کانٛسہِ کُن پھوکھ لایُن۔

پیر خاَر۔پیر خاَراتھ:- سونٛتہٕ یا ربتہٕ کالہِ گامہٕ والین ہُنٛد بنڈار یا نیاز، یہِ چھُ خاصکَر تہِ تِمہِ وِزِ یوان کرنہٕ یِنٛمہِ سلتہٕ کانٛہہ بَلاے، داوُک یا وَبا بیترِ آسہِ۔

پیرٕ دزال:- یُس پیریس دزلُز آسہِ گران۔یُس لوُکن پرس نَش تاویز بیترِ باپَتھ واتناوان آسہِ۔

پیرٕ راَچھ:- پیرَن دِیٛتمُت کانٛہہ چیز بیترِ یِنٛمہٕ ستۍ راَچھ روزِ۔ مثلن تاویز، پرٕتھ کانٛہہ کھینہٕ بادیا پھوکھ بیترِ۔

پیرٕ سنٛز زَردی گَرنی:- غلط خبر وُنتھ کانٛسہِ بَرٕ ژُس گھنٛڈس وَسواس پادٕ کَرُن۔وُچھو "اوخن صاَیٔنی زَردی گرٕھنی" تہٕ۔

پیر سُنٛد یَزتھ ژوٗرٕ سنٛز راَچھ:- یہِ چھ تَس شخصس مُتلق وَنان یُس پرٛنٛس لایق آسہِ نہٕ اَماپوٗز یَس میٛہمان نوٲزی کَرنَس لگہِ نہٕ چارٕ۔

پیرگنٛڈ:- پیرَن دِیٛتمُت تاویزٕ بیترِ یُس تو تام گنٛڈی تھےٚ آسان تھوٗن چھُیہ تام تَتھ کانٛہہ رُت پھَل نیرِ۔

پیرگی:- پیرٕ سُند کار۔پیر سُند ہیوٗ طور طَریقہٕ۔

پیرگر:- (۱) پیرٕ سُند گُر۔ (پیر گُرس مُتلق چھُ وَننہٕ یِوان زِ سہ چھُ وَتہٕ وَتہٕ رُکتھ گژھان۔) (۲) شیرِتھ پیرٕتھ گر۔ سہ گُریَس سَخ پَلالہٕ آسہِ یِوان کرنہٕ۔

پیرٕ وَر:- پیرٕ سِنٛدی کَنی گومُت کھینٛچل۔پیرٕ سِنٛدِ ستۍ گاٲمُژ گانٛگل۔پیرٕ سِنٛدی کَنی لار پیمٕژ سیٛتھ۔

پیرٕ وَر گژھُن:- پیرٕ سِنٛدی کَنی کانٛہہ سیٛتھ تٕنۍ۔

پیر وان:- پیرٕ سنٛز سو جاے یۄتتھ حاجتھ مَند تَس واتان آسَن۔

پیر واَر:- ریٛشی واَر۔سو جاے یِتہٕ رِتی تہٕ جان لوٗکھ بَسان گران آسَن (وَرگہ پاٹھی) کشیر)

پیر پَرَست:- پیرن پیٹھ پَژھ آسہِ۔پیرَس پَنہٕ پَتہٕ پکن وول۔خوش اعتقاد۔

پیر زاد:- (۱) پیرٕ سُند صاحب زادٕ (۲) سہ یُس پیرٕ وَنٛز آسہِ شریف۔م۔پیر زادی۔

پیر مَرٕد:- مُری دیا دُم۔بُزرگ۔بُڈ موٚہنیو۔

پیر مُر پدی:-۱۔ پیر سُنٛد تہٕ تِسٛندِس مانَن وأٲلۍ سُنٛد رِشتہٕ۔۲۔ پیر کار۔ پیر سُنٛد رِشتہٕ۔

پیر دستگیر:-۱۔ مدد کرَن وول رہبر۔۲۔ اَتھ رٕوٹ کرن وول پیر۔۳۔ حضرت شیخ سیدِ عبدالقادر جیلأنی سُنٛد لقب۔ کاہنوو۔

پیرِ مُغان:-۱۔ حضرت پرستن ہُنٛد پیشوا۔۲۔ شراب کٕنن وول۔ کلٕوال۔

پپرن:-ن۔ مۄل: پپرن <پڑاکرت: پیوٚر۔س: پپوٚریا <پڑاکرِت: پپٹر یہ۔س: پپٹرِت۔م اُریہٕ: پڑیہٕ = کھجٕ] پشلُن۔ ماچھر لگُن۔ ماچھر آسُن۔ لِنٛز لگٕنز۔

پیرٕ (ل) پار:- <پنجأبی: پیرٕ ن+س: پار، پیر = پیر پنچال۔ یہ چھُ اَکھ پنجأبی لفظ تہٕ امیُک مَطلب چھُ پیر پنٛژالہٕ نبر۔ تہٕ دٕپتھ گوکٔشیرِ نبر یا مُلکہٕ نبر۔ جلایہٕ وطن۔

پیرٕ (ل) پار کرُن:+کٔشیرِ نبر کڈِتھ ژھٕنُن۔ جَلایہٕ وَطن کرُن۔

پپرک:-وُچھِو "پیوٚر"، لفظس تَل۔

پیر پانٛژال:-[ن۔ مۄل۔ پیر پانٛژال <؟ ف: پیر + س: پنچالہ] وُچھِو "پانٛژال"

پپس[1]:-ن۔ مۄل۔ پپس <انگ: پپس (Piece)۔ چھل ٹُکر۔ کھٔنٛڈ۔ رٕل۔

پپس[2]:-م۔ مۄل۔ پپس <ہندی، اردو: پینا۔ تاس بأ گرَنچ وأری۔

پپسُن:-(۱) تاس بأ گُرن۔(۲) پٕہُن۔

پیشی:-م۔ مۄل۔ پیشی <ف: پیشی۔ عدالتس منٛز حأضِر یا پیش سَپدَنُک تأریخ۔ مُقدمہٕ بوزنُک تأریخ۔ حأکِمس برٕونٛہہ کنہِ حأضِر سَپدُن۔

پیشی لگٕنز:- (۱) مُقدمہٕ بوزن ہیٚون۔ مُقدِمٕچ کاروأیی شۆرٕ گژھٕنز۔(۲) حأکِمس برٕونٛہہ کنہِ پیش کرنہٕ یِن۔(۳) پُرسان وۄتھُن۔

پپن:-ن۔ مول۔ پپن <س: پڑجنہٕ۔ پڑسُن۔ شُر زیٚون۔ خَلاص گژھُن۔

پپنہٕ پیاوَل:-یَس زنانہِ سبٹھا شُری زاءتی آسَن۔ یٔیمہِ سبٹھا پپن دِتی ءتی آسَن۔

پپنہٕ وَنز:-پپنہٕ ناوٕنچہ ہارٕ۔ وارکی نہِ ہٕنز ہارٕ۔ پپنہٕ وُن (پپنہٕ وُن) پپنہٕ ناون۔ پڑسناوُن۔

پپن دیٚن:-خَلاص گژھُن۔ پڑسُن۔

پپنکھ:-[م۔ مۄل۔ پپنکھ <ہ: پپنک۔م، ف: پینکی]۔ اَکہِ قسمٕچ ٹھنڈ اَے یوس نشہِ چھےٚ کھاران۔

پپنز:-یٔیمہِ پپن آسہِ دِیتمٕت۔ یہ چھُ بییٚس لفظس ءتی پۆت بۆگ بٕنتھ یِوان۔م، دُپپنز۔ ژٕپپنز بیترِ۔

پپن پپن:-اَکھ گاسہٕ کۆٹ یُس داں موٗنجن دانہِ لۆنتھ چھُ کھسان۔

پپٕنپٕنز پپٕنز:-م۔ مۄل۔ پپٕنپٕنز <آوازِ پپٹھ۔ سیٹی یوسہٕ آسہِ ءتی وأپنہٕ یِوان چھےٚ۔ شُربن ہُنٛد اَکھ

لوٗکھٹ کتر یُتھ تماشہٕ یتھ گلہٕ طرفہٕ پھوکھ برنہٕ ءستۍ شرنۍ گژھان چھےٚ۔

پپُٹُر:۔ن۔موٗل۔پپنٹ < س: پپتو۔رژھا۔پیوٗٹا۔مو یا کُنہٕ اَندرٕ رکمہٕ پہنکھیٚژھا

پپٹر۔پپنژھ:۔م۔موٗل۔پپنژ < س: پپتو (۱) رژھا۔ موے گھنڈ۔ ہنا۔ (۲) آڈٕ باڈٕ وٕ کنۍ سبٹھا لوکٹ۔

پپنژکائن ی:۔(۱) اَکس جاناوارٕ سُند ناویُس سبٹھا تھدِ وُپھان چھُ (۲) آڈٕ باڈٕ کنۍ سبٹھالوکٹ۔

پٕ

پرٕ پر:۔ن۔موٗل۔پرٕ پر < آوازِ پپٹھ۔ ٹرٕ ٹرٕ ۔ گتھ بکواس۔

پرٕ پر کرُن:۔گتھ بکواس لاگُن۔پڑاتھ پراتھ کرُن۔

پرٕ پر لگُن:۔بگھ بگھ لگُن۔ گتھ بکواس لگُن۔ زبونہٕ پپتھ روزٕنۍ۔

پلَے وُڈ:۔ن۔موٗل۔پلَے وُڈ < انگ: پلَے وڈ۔Ply wood) لکرِ ہُند تاہ دار تختہٕ یُس مِشینہٕ ءستۍ بَنادنہٕ یِوان چھُ۔

پلاسٹِک:۔ن۔موٗل ۔ پلاسٹِک < انگ: پلاسٹِک (Plastic) اکہٕ قسمک مادٕ یتھ قالِب ءستۍ پرٕتھ کانہہ شکل چھےٚ دِنہٕ یِوان۔

پلان:۔ن۔موٗل۔ پلان < انگ: پلان ۔ (Plan)

مَنصوٗبہ۔

پنژھ:۔< س: پنچہ وِمشتہٕ۔وُہہ تہٕ پانژھ۔

پہٕ

پری:۔موٗل۔ پر < س: پَدَ + رَ ۔ (۱) کھور۔ پٔدی۔ قدَم۔(۲) ءپدی ترٛ اونچ چال۔م، کُکلہٕ پری۔

پری ترٛ اوٕنی:۔ناز کرٕی کرٕی پکُن۔نزاکژ سان قدَم تُلُن۔

پنژیم:۔< س: پنچمہ۔ژوٗری مِس پتہٕ آسہٕ وُن۔یُس یا یتھ ژورِ پتہٕ وأری ییہ۔

پنژھی:۔موٗل۔ پنژھوٗ لفظُک جمع، پنژھوٗ اوس پتھ کالہٕ اَکھ سِکہٕ۔(ہزلہٕ) موموٗلی رقَم۔

پُ

پُتُر:۔ن۔موٗل۔پُتر < س۔پوتر۔نچوی سُند نچوٗ۔

پَر پُتُر:۔پُتری سُند نچوٗ۔

پُٹین:۔م۔موٗل ۔ پُٹین < انگ ۔ پُٹی (Putty)۔ چاکہٕ میژ تہٕ اَلی شہٕ تیل رلأوتھ بنوومُت مایہٕ ہیوٗ ہ۔ییمہٕ ءستۍ لکرٕ ہنزٕ دٕرزٕ چھِ بنٛد کران۔یہٕ چھ دَارِ بیترِ شیشہٕ پُٹین اَندی اَندی دارٕ پأٹھی بنٛد روزنہٕ باپتھ تہٕ متھان۔

پُٹھہٕ:۔موٗل۔پُٹھہٕ < س: پرِشٹھ۔پھرِتھ۔وُلٹہٕ۔

پُٹھہٕ پیٚون:۔وُلٹہٕ پیٚون۔ جنٛس کوٗجن پیٚون۔ اورٕ ےلوٗ رپپٹھ تھوٕنۍ۔ اورٕ ےبأری لدٕنۍ۔

پارٹی بازی:- پلِنگ رَنڈُک یُس گرِس پُشتُس پیٹھ چھ آسان۔

پُچ:- ن۔ مؤل: پَچ <؟۔ (۱) مازِکِنِن وول۔ یُسٕند پیشہٕ گٹھ بیترِ مارٕنی آسَن۔ (۲) (وَرگہٕ پأٹھی) ظالِم۔ یَس نہٕ اِنصاف آسہِ۔ آتہٕ تأے۔ ہتی یور، خوٗنُر۔

پُچ بأے:- پَچ سُنٛز زَنانہٕ۔

پُچِل:- پَچ کار۔ پَچ سُنٛد پیشہٕ۔ (وَرگہٕ پأٹھی) بےٚ رٔحمی۔

پُچُن:- مؤل۔ پَچ <پڑ اکرِت: پَچّے۔ س: پؤ ریہ۔ پٔرکہ۔ (۱) پؤرُن۔ بَرابٔری یِنٛز۔ ہِشر ییُن۔ (۲) بٹُن۔ میلُن۔ پأتھن۔

پُدنہٕ:- ن۔ مؤل۔ پُدن <س: پَدِ نہ۔ اَکھ مُشکلدار بوٗٹی یوسہٕ کھنَنس تہٕ دوٗہس لگان چھےٚ۔

پُر:- مؤل۔ پُر <س: پؤرنہ۔ بٔرتھ۔ سبٛھا۔ کأفی۔ مِ، پُرجوش۔ پُرزور، پُرمَسالہٕ۔

پُرن:- م۔ مؤل۔ پُرن <س: ؟ پُر۔ زٔمینہٕ کنا لُک سُتٛقیم حِصہٕ۔ بوٚڈ زٔمینہٕ ژٔکل۔ کانٛہہ لوٚکٹ بٔستی۔ مَحلُک کانٛہہ حِصہٕ۔

پُرٕ[1]:- م۔ مؤل: پُر <؟ (۱) خاصہٕ۔ مَلمَلہِ ٹُکر۔ (۲) سوٗئٹھ مُٹھ سوہڑ ذج یوس کسابَس اَندرِ کِنی ہڑِ نوٚستی ہَنٛد چھِ گران۔ بڑوٗنہہ اَسی یہِ لچکس تہٕ لاگان۔

پُرکڈُن:- خاصہٕ۔ پکوٗس چھانُن۔

پُرٕ[2]:- ن۔ مؤل۔ پُر <س: پؤر۔ نَردُک یا ہارَن ہُنٛد اَکھ قِسمُک بأتھ یا باز۔

پُربِی:- مؤل۔ پُرب <س: پؤروی۔ کٔشیر منٛز ہینٛد ہن ہنٛز اَکھ ذاتھ۔

پُرز:- ن۔ مؤل۔ پُرز <؟ (۱) اَکھ مَسالہٕ یُیمہٕ سٟتی پٔشمینس جتھ تہٕ پھپر ٹُلان چھِ۔ (۲) پٔشمینہٕ صاف گرنٕچ کأم۔

پُرٕزدار:- یتھ پُرزٕ آسہِ کوٗرمُت۔ پُرزٕ دلہٕ وزامُت (پٔشمینہٕ بیترِ)

پُرزگر:- پٔشمینس پُرزٕ کرن وول۔ م۔ پُرزگر بأے/ پُرزٕ گٔرنی۔

پُرگوٗل:- ڈوٗنٛگٹو بوٗٹھ گوجہِ گوٗل۔

پُروہتھ:- مؤل۔ پُروہت <س: پُروہِتہ۔ گور۔ پوٗزا بیترِ گرن وول بَرٛہمُن۔ گرمہٕ کانڈچ وَتھ ہاوَن وول۔

پُر تکَلُف (سال):- پوٗرٕ پأٹھی قایِد موٗجوٗب، حِسابہٕ موٗجوٗب۔ تھدِ حِسابہٕ پٔرتھ۔ تہٕ شیرتھ۔ (سہ سال) یتھ منٛز رَنگہٕ رَنگہٕ ضیافژ آسَن۔

پُرزٕ:- ن۔ مؤل۔ پُرز <ف: پُرزہ۔ (۱) ف۔ تِلم۔ مِ، کاکدٕ پُرزٕ۔ (۲) اَوزار یا اَوزارُک کانٛہہ حِصہٕ۔ مِ، گرٕ ہُنٛد پُرزٕ۔

پُرسان، پُرسانِ حال:- ن۔ مؤل۔ پُرسان <ف: پُرسان پڑ ژھ گأر۔ پَر خاش۔ پڑ ژِھش۔ بازخاس۔ بازپُرس۔ پُرسِش۔

پُرسان تُلُن:- بازخاس گرن۔

پُرسان ووٚتھُن :- تحقیقا تھ لگُن ۔ پزٕ ژھ گاَروو تھٕنۍ ۔

پُرسِش :- م ۔ مؤل ۔ پُرسِش < ف: پُرسِش ۔
وُچھو ''پُرسان''

پُرکار :- سمٔل ۔ پُرکار < ف: پُرکار ۔ یتھ سأری سے نقشہِ کأم آسہِ کرٕتھ ۔ یہِ نہٕ ساد آسہِ ۔

پُرنَم :- [مؤل ۔ پُرنَم < ف: پُرنَم] ۔ سرٛیہہ دار ۔ اۄدُر ۔ تر ۔

پُر :- وُچھو ''پۆژ''

پُژَن [۱] :- کُنہِ سبزِ یہ چھینمتِۍ ٲتھ ۔

پُژَن [۲] :- م ۔ مؤل ۔ پُژن < س: پرٛچۆرنہہ ۔ کُنہِ چیزٕس پُھتہٕ پُھتہٕ کرٕنچ کأم ۔

پُژ پار (کرُن)، پُژ پُژ کرن پُژ پُژ :- پُھتہٕ پُھتہٕ ۔ کانٛہہ چیز داوِ داو کرُن یا کُنہِ چیزٕس تلِمہ کرنہٕ ۔

پُژ ناوُن ، پُژٕنُن ، پُژُن :- (کُنہِ) پُھتہٕ پُھتہٕ کرُن ۔ (کیٛنٛہہ) بیۆن بیۆن گرن ۔

پُژُن :- مکایہ وِچہ ہنٛدی وال سہر ۔ گژھ ۔

پُژھ :- اَبساوُتھ پنہٕ ڈیٛونگ ۔

پُژھر (نوکتہ پُژھر) :- گرِی ہنٛدِ نوکتک سہ حصہٕ یُس تس گلس چھُ لأگتھ آسان ۔

پُژھی :- باپتھ ۔ سوکھ ۔ خأطرٕ ۔ م ، کمہِ پُژھی ۔ اَو پُژھی ۔

پُش [۱] :- ن ۔ مؤل ۔ پُش < س: پُشیہَ (ویدک) ۔ پوش کُنُن وول ۔ پوشہِ مالہٕ کُنُن وول ۔ م ، پُشنی ، پُشأنی ۔

پُش [۲] :- < ف: پوش ۔ پوش لفظُک ژھوٚٹ ۔ م ، گلہٕ پُش ۔

پُش [۳] :- مؤل ۔ پُش < س: پُشہ ۔ (۱) پۆرٕ وَن ۔ یہ پرِ پیہ ترٛاونہٕ ۔ ییٚمہِ ستی کیٛنٛہہ پۆرٕ گژھِ ۔
(۲) پرٕگی ۔ پۆرٕنہٕ آسُن ۔ چھونہرٕ ۔ کمی ۔

پُشٹھ :- م ۔ مؤل ۔ پُشٹ < ؟ ۔ گاسِ یا بیٚیہ کُنہِ چیہ تمہٕ لنٛجہ یمۆ ستی کھور کھرٛاوِ مَنز بنٛد چھُ روزان ۔

پُشتہِ تالہِ رَز :- سونہٕ سنٛز یا روپہ سنٛز سور زیوسہ پُشتہٕ ہنٛدی یا وأنکہٕ ہنٛدی پأٹھی دۄنتھ بناونہٕ آسہِ آمٕژ پتہٕ یوسہ کُنہِ کُنہِ وسکدرٕ ہیٚور کُن رٹنہٕ باپتھ تالہِ پیٹھی کِنی لاگنہٕ چھےٚ یوان ۔

پُشتہِ دیوٚل :- سہ پیٚژ گاسہٕ کرٛیشم ہیترِ یتھ پُشٹھ بناوان چھِ ۔

پُشہِ :- وُچھو ''پُش [۳]''

پُشہِ پاوُن (تھوُن) :- پرٕ پاوُن ۔ سأئلم نہٕ تھوُن ۔ اۄڈُے تھوُن ۔ برابر نہٕ پوشناوُن ۔

پُشہِ پیٚوُن :- پرٕ پیٚون ۔ چھۆن گژھُن چھوٚنُن ۔ برابر نہٕ یُن ۔ یۆت گۆژھ تیٛوٚت نہٕ آسُن ۔

پُشہِ ترٛاوُن ، پُشہِ ژھنُن :- کمی پۆرٕ کرنہٕ باپتھ ہرٕ راوُن ۔ ہرٕ یمانہٕ ژھنُن ۔

پُشیٚنی ، پُشأنی ، پُشنی :- م ۔ مؤل ۔ پُشن ۔ < ک: پُش < س: پُشیہ (ویدک) + نی پوشہِ رینٛز ۔ پوش کُنُن وأجنی ۔

پُشبان :- تھٕر ڈۆکھ ۔ ہمدرد ۔ رأچھ کرن وول ۔

پُشپکھ :- ن ۔ مؤل ۔ پُشپک < س: پُشپکہ ۔ راونہٕ ہنٛدِ

وبما ٹک ناو۔

پُش پَناہ:۔ڈۄکھ۔سہار۔ (وَرگہٕ پأٹھی) رَچھن وول۔دَردِل۔دَرٕدمَنٛد۔

پُشت:۔ن۔مؤل۔پُشت <ف:پُشت۔س:پْرشٹھ۔ (۱) تھر پٹھِم پاس (کُنہِ چیزُک)۔کمر۔(۲) پیر۔مِ، تِمَن چھُ یانہٕ وأنٛی ژون پُشتَن ہُنٛد دۄر بر۔(۳) ڈۄکھ۔پِٹھ۔

پُشتَس روزُن:۔ڈٕکھِس روزُن۔پِٹھس روزُن۔ مَدتَس تیار روزُن۔اَتھٕ رٕٹس تیار روزُن۔

پُشت دَر پُشت:۔پیر پَتھ پیر۔

پُشتٕنی:۔[<ف:پُشتنی] موروٗثی۔پَتہٕ وَتہٕ پیٹھک۔

پُشتہٕ پا، پُشتہِ پاے:۔ن۔مؤل۔[پُشتہٕ پا۔<ف: پُشتِ پا] کھورٕکہ چھاپیٛک پھُھُر

پُشتہٕ[1]:۔ن۔مؤل۔پُشت <ف:پُشتہ۔ڈٕنگہٕ۔دَر۔

پُشتہٕ[2]:۔سہٕ کیٛل یِیمہٕ سٟتۍ ڈۄنٛی ہِچہٕ نقشہٕ چھِ کھَنان۔

پُشتُک:۔(۱) نُسلُک،بِیالیٛک۔(۲) تھر ہُنٛد، کمُرک، (ماز بیترِ)۔

پُشرَن:۔م۔مؤل۔پُشر <س:پُش+ر+اَن۔(۱) پلوَن۔ حوالہٕ گی۔(۲) پۄرٕ وَن۔پَرتڑاوِنٕچ کأم۔کٕمی یا چھتھ پۄرٕ کرنٕچ کأم (۳) سوچھل یا ٹُکرٕ بیترِ یُس کُنہِ۔چیزس پُشہٕ پیہ تڑاونہٕ۔

پُشراوُن:۔(۱) زَبَردٕستی کأنٛسہِ کیٛنٛہہ ٹھُکُن۔یتھ پیٹھ نہٕ بیا کھ رأضی آسہِ تَس تی دیُن یا گرُن۔دیُن۔

(۲) پُش ژھٕنُن۔پَرٕتراوُن۔پۄرٕ رُن۔

پُشرِتھ ژھٕنُن:۔زَبردٕستی کأنٛسہِ کیٛنٛہہ دیُن یا گرن دِیُن۔زورٕ حوالہٕ گرُن۔یُس نہٕ تیٚچھِ مَرضی آسہِ تَس تی دیُن یا کرَنہٕ باپتھ وَنُن۔

پُشرُن:۔وُچھو "پُشراوُن"۔

پُگن:۔مؤل۔پُگ <پْرا کرت: پُجِے س: پؤر یتے (ویدک) مُ، بزج بھاشا پگنوٗ۔ گجرأتی: پگوٗں۔وُچھان وُچھان سَنٛ زولہِ گژھنہٕ۔زٟپہٕ گژھنہِ۔نیٚنٛدرٕ پیٚنٛی۔

پُل:۔لو گٹ کٕدل۔گلہٕ وأٹ۔

پُلَن اَژُن:۔(۱) نادأریٕ کنٛی پٕلہٕ ہوٚرلاگنس پیٹھ واتُن۔ زٕچہ لارنہٕ۔پَتھرس پیوٚن۔(۲) (وَرگہٕ پأٹھی) پَتھرِ پیوٚن۔ہمَتھ نہٕ روزٕنۍ۔

پُلَن پیوٚن:۔نادأری کنٛی کَمہا گری گرٕنۍ پیٚنٛۍ۔

پُلَن واتُن:۔کہنٛہ نہٕ روزُن۔زٕچہ لگنہٕ۔مِ: سونٛدَر وأژ پُلَن۔توتہٕ مٕٹھس نہٕ گَلَن۔

پُلاس:۔ن۔مؤل۔پُلاس <انگ پلیٚرس۔(Pliers)۔ بُتھ دَنٛد گرِتھ اَکھ اَوزار یِیمہٕ سٟتۍ کلی بیترِ کٕڈان تہٕ تار بیترِ ژٹان چھِ۔

پُلِ صراط:۔ن۔مؤل۔پُلِ صراط <ف:پُل+ع: صراط۔مُسلمانَن ہِنٛد عَقیدٕ موجوٗب مَس والہٕ کھوتہٕ زأٹیل تہٕ تلوار دار کھوتہٕ تیز دوزخہٕ پیٹھ جَنَتس تار دِنہٕ کٕدل۔دَپان چھِ زِرِتی لۄکھ

ہکَن اَمہِ پیٹھ کُنہِ مُشکلہِ وَرأے جَنتس ژِتھ

تہٕ گونہگار پہن اَمہِ پیٹھ اَپور تران تران چھلہِ

گژھتھ جہنمس مَنز۔

پُلپس :-ن۔مؤل۔پُلپس < انگ: پولیس۔(Police)۔

پُلسہٕ، پُلسہٕ وألی۔ حُکوٗمتکی باوردی کارنٛدٕ یِم

اوٗندرؤنی اَمن تھوان چھِ۔

پُلپس سٹیشَن :-ن۔مؤل۔پُلپس سٹیشَن < انگ:

پولیس سٹیشَن (Police station) تھانہٕ۔

پُلہٕ :-ن۔مؤل: پُل < پرا کرت: پؤلہ < س: پؤلہ۔

گاسُو کھوربانہٕ۔

پُلہٕ پأتو :-تم چیز یِم سَفرس مَنز بکار چھِ یِوان۔

سَفرُک سامانہٕ۔

پُلہٕ دَجہِ :-کُمی دَجہِ۔تمہٕ مُنجہِ دَجہِ یِمہٕ پُلہٕ بأرِس مَنز کھور

ٹینٛڈی ژِرنشہِ رَچھنہٕ باپتھ تھوٗنہٕ چھےٚ یِوان۔

پُلہٕ ہٕری مَدُن :-(ہزلہِ) سُہ یُس آسَن وول

أسِتھ تہٕ شکس لد ہیوٗہ پکہِ۔

پُلہٕ ہوٗر :-(ل۔م) گاسہٕ جوٗری۔تہِ دٕپتھ گو گاسو

کھوربانہٕ جوٗری۔

پُلپٹس :-ن۔مؤل۔پُلپٹس < انگ: پولٹس(Poultice)۔

گرم آبس منز اُڈرأوِتھ ژٕہیٹہٕ ألش یوسہٕ

پھِپھرَن کھارنہٕ باپتھ ژرٕٹ گرِتھ لاگنہٕ

چھےٚ یِوان۔

پُلسہٕ چوٗکی :-لوکُٹ پُلپس تھانہٕ۔

پُلسہٕ وول :-پُلسُک سِپاہ۔

پُن :-ن۔مؤل۔پُن < ?] ژورژ۔

پُنم :-مؤل۔ پُنم۔< س: پوٗرنِما......زوٗنہٕ پَچھُک پٔتِم

دوٗہ۔رتُک سُہ دوٗہ ییٚلہِ پھَل ژٔندٕر رہِش زوٗن

آسان چھےٚ۔

پُنم ژٔندٕر، ژٔندرَمہٕ :-پُنم۔ہٕنز زوٗن۔پھَل ژٔندٕر۔

پُنُن :-مؤل۔پُن < س: پوٗرنہٕ۔لوٗگ گژھُن۔پوٗز

نیرُن۔پوٗرٕ گژھُن (وَدہَو یا أہی بیترِ)

پُنو :-وُچھو ''پونہٕ''

پُہری -تمہٕ رزٕ یِمَن پیٹھ گاسہٕ پتجہ چھِ وونان۔

پُہُر :-ن۔مؤل۔پُہُر۔ <?(۱) اَکھ سخ زہریلہٕ سَر پھ

ذاتھ۔(۲) (وَرگہٕ) سیتھ۔م،زَن چھُس پُہُر۔

پُہری بلاے :-اِنسانہٕ کُنہِ آفتھ۔ژکھِ سِتی مَتیو مُت۔

یُس بچھتھ ژہنہِ۔

پُہری لَد :-سپرٕلد۔سپرٕل۔یُس ژھر ٹھآسَن۔

پُہرٕ آسُن :-سیتھ آسنی۔ژھرٕ ٹھآسنی۔

پُہ :-اَتھ سِتی یِم لفظ بنن تِم چھ ''پوہ'' لفظس تَل دِنہٕ آمتی۔

پےُ ۱ :- ن۔ مول۔ پےُ < ف: ?پود۔ کوٗتمت رِکلی

پھَمب۔

پےُ وونی :-کوٗتمت رِکلی پھَمب ہینہٕ وول۔

پےُ ۲ :-م۔مؤل۔پےُ <?۔(۱) پیر۔پُشت۔لَگ

بگ اَکی وأنسہِ ہٕنز زٕو ذاتھ۔(۲) شُری کُٹ تہٕ

زُری پُتری۔

پےٚ۳:- کائٹن ہُنٛد وۆنُمت ٹھُپ یِیمہِ سٟتؠ گاڑ چھ رَٹان۔

پیرُ:- پےٚ یوسہٕ مانٛچھ گٔنہٕ منٛزٕ وٗرؠ یہِ پَتہٕ وٗرؠ یہِ چھےٚ نیران۔

پیرُ کڈُن:- مانٛچھ گٔنٛجہٕ بَچہٕ کٔشی کٔرنؠ۔

پۆ

پۆت:- ن۔ مؤل۔ پۆت > س: پُتر یا پوتہٕ۔ (۱) بَچہٕ (خاصکٔرِتھ جانا وارِ سُنٛد) مِ، پچھُن پۆت۔ کٔسؠ یۆت۔ کوکر پۆت۔ کاوِ پۆت، کٔٹہٕ پۆت۔ چھِرِ پۆت بیترِ۔ (۲) شُر۔ نؠچُو۔ مِ، کو پۆت۔ سو پۆت۔ (۳) کُنہِ لفظَس سٟتؠ پَتہٕ میلِتھ چھُ ہاوان لوکُٹ موکُٹ جان چیز۔ مِ، چھانٛچہٕ پۆت۔ مونہٕ پۆت۔ (۴) زآژناوَن سٟتؠ پَتہٕ میلِتھ چھُ ہاوان زِ کَمہِ خانٛدانُک چھُ۔ مِ، کولہٕ پۆت، دَرِ پۆت۔

پۆتؠ برٲر:- اَکھ زٲوِج تہٕ مُشکہٕ داردار ذاتھ۔

پۆتؠ کوکر:- کوکرِ تہٕ تٔسنٛدؠ بَچہٕ۔ سو کوکرِ یَس لوکٕٹؠ لوکٕٹؠ بَچہٕ سٟتؠ آسَن۔

پۆتؠ کھیج:- جانا وار بچَن ہنٛزٕ پَنٛگتھ۔ خاصکٔرِتھ کوکرَ تہٕ بَطخ پۆتَن ہنٛز۔ (ہَزلہٕ) ژۄرعیال۔

پۆتنا:- م۔ مؤل۔ پۆتنا > س: پۆتنا۔ أکِس راکھسِینہٕ ہُنٛد ناو یوسہٕ کرٛشنَس مارنٛچہٕ کۆشِشہٕ منٛز پانے تٔسنٛدؠ ذٔسؠ مارٕ گیہ۔

پۆتھؠ:- م۔ مؤل۔ پۆتھ > س: پُستی۔ یا پُستا۔ پرٛاکرت: پٹتھا۔ کِتاب۔ قلمی کِتاب۔ شاسترؠ کِتاب۔ دَرِچ کِتاب۔

پۆٹھ:- مؤل۔ پۆٹھ > س: پُشٹہٕ۔ مۆٹ تہٕ دزٕوٹ۔ بوٗرت۔

پۆٹھرَن:- (کارِ بارَس بیترِ منٛز) پوچھر دِنٛچ کٲم۔

پۆٹھراوُن، پۆٹھرُن:- (۱)۔ تیۆت کھیاوُن یُتھ پوٹھِ۔ (۲) (کارِ بارِ رٔنگؠ) پوچھر دیُن۔

پۆد:- > ف: پود۔ سترِ پَنٛگ سٕہ وارِیُس قالباف یٟنٛز سدِ وٲرؠ برِتھ تاران چھِ۔

پۆرٕ۱:- ن۔ مؤل۔ پرؠ > س: ؟ پُرَ۔ چھوکھ۔ اکہِ پھِر یکہٕ وَٹہٕ (ژٔنؠ) نیرِونؠ۔ مِ، شُتلی پۆر۔ ٹھۆلہٕ پۆر۔

پۆرٕ۲:- ن۔ مؤل۔ پر > س: پُرَ۔ بٔستؠ۔ لوکُٹ گام۔ مُحلہٕ۔ مِ، نَنٛدٕ پۆر، آرَم پۆر۔ کمانگرَ پۆر۔

پۆرٕ۳:- ن۔ مؤل۔ پۆرؠ > س: پۆر (رِگ دیدک) گٔوِس منٛز بَنٲوِہٕ اکہِ قسمچ ترٕوٗش ژٕوٗٹ۔

پۆرٕ۴:- قدم۔ مِ، زَل پۆر، مَل پۆر۔

پۆرٕ۵:- مؤل۔ پۆر > س: پۆرَ یا پۆرنہٕ۔ پرکہٕ۔ پۆرِ۔ سوٗرے۔ سٲلِم۔ شرٛوٗنٛتھ۔ برابر۔ برِتھ۔ یۆت گۆژھ تیۆت۔ یۆت پرٛ تیۆت۔

پۆرِ دِنہٕ:- (پۆرِ) وَقتَس پٔتھ (خاصکٔرِتھ یٟلہِ کانٛہہ دُچان آسہِ)

پۆررۄزُن:- لفظَس پٔتھ رۄزُن۔ وادِ پالُن۔

پۆرنیرُن:- (۱) پۆرِ نیرُن ۔ بَرابر نیرُن ۔ نَہ کَم تہٕ نَہ زیادٕ نیرُن (وَزنَس بیترِ منز) (۲) وَقتہٕ کاٗرِ بَکاریُن ۔ وادِ وَفاییِ کَرِنی ۔

پۆر :- ن ۔ مؤل ۔ پر > س: پۆروَ ۔ مَشرِق ۔ یِہاٗرِ سِری یِہ گھسان چھُ ۔

پۆرِکنہٕ :- اَفتابہٕ گھسنکہٕ طَرفہٕ ۔ مَشرِقہٕ طَرفہٕ ۔ پۆرِ کنِہ ۔

پۆرِ کنِہ :- پۆرِکنہٕ ۔

پۆرِ کنِہ سِری یِہ گھسُن :- (نیک شُو گُونَس منز وَنان) سبٹھے رُت بُتھہِ یُن ۔

پۆرے:- مؤل: پۆر > س: پُر ۔ پورُک یا پورَن ہُند ۔ مِ، دُپۆر ۔

پۆرَکھ :- [ن ۔ مول ۔ پۆرَک > س: پۆرَکہ] ۔ پرانا یا مس اَندر رٕچھُن نکہٕ وور بَند کَرِتھ کھوورِ نگوارِ شاہ کھارُن ۔

پۆرَن ا:- مؤل ۔ پۆرَن > س: پۆرنَہ ۔ پۆرٕ ۔ سأٔلم ۔ مُکمل ۔ سورُے ۔

پۆرٕ :- مؤل: پۆر > س: پۆر یا پۆرنَہ ۔ ا ۔ سأٔلم ۔ ثۄبوُتھ ۔ یتھ نہٕ کٲنہہ پٹھی آسہِ ۔ سرٕ ڈٕنٹھ ۔ ۲ ۔ بُرتھ ۔

پۆرٕ سپدُن :- ۱ ۔ بُرتھ یُن (بانہٕ بیترِ) ۔ ۲ ۔ برابر یُن ۔ پرٕ کھٕٹُن (خاب یا کأنسہِ ہُند کینہہ منگُن) ۔ ۳ ۔ موکلُن ۔ اَندواتُن (کانہہ کام کار بیترِ) ۔

پۆرٕ وَنی :- م ۔ مؤل: پۆروَنی > س: لُوَرَ + پَنہَ ۔ نوقصان پۆرکرنہٕ باپتھ یہ کینہہ ھابرٕن پییہ ۔ چیٖز ۔

پۆرٕوُن، پُروُن :- مؤل: پۆروَنی > س: پۆرنَہ ۔ ا ۔ بَرُن (گوٚد یا کھوڈ بیترِ) ۔ ۲ ۔ پۆرٕ کرُن ۔ مِ: خسارٕ پۆرٕوُن ۔

پۆرُن :- مؤل: پۆرَن > س: پۆرنَہ ۔ ا ۔ بَرُن ۔ بَرأے کَرِنی ۔ پُروُن ۔ ۲ ۔ پُش ترٲوُن ۔ یہ پرٕ آسہِ تہٕ بَرابر کرُن ۔ ۳ ۔ خرچس برائبری ینی ۔ گُذارٕ سپدُن ۔ سبدَتھ گرٕھنی ۔

پۆرٕہر :- م ۔ مؤل: پۆرٕہر > س: پۆر + ک: ہر ۔ ا ۔ پۆرٕ آسُن ۔ پۆرٕ آسنٕچ یا بَرابر آسنٕچ حالتھ ۔ ۲ ۔ پۆرُن ۔ زِندگی اَندر گھسُن ۔ ہُرہر ۔ بَرکتھ ۔ مِ، نصیبَس گرٕھِ پۆرہر آسُن ۔ ۳ ۔ سیری ۔

پۆرِ :- م ۔ مؤل: پۆر > س: پُنڈٕ ۔ وُٹھ کاکدٕس بیترِ منز تھوٕمٕژ گِنچ پھکھ بیترِ ۔ مِ، ناستہٕ پۆرِ ۔ پھُلہِ پۆرِ بیترِ ۔

پۆرِ پیٚنہٕ، پۆرِ پیٚنہٕ :- م ۔ مؤل: پۆرِ پیٚنی > س: پۆرَ + س؟ پَتَنہ ۔ (خرچس بیترِ) بَرابری ینی ۔ پُش نہٕ پیوٚن ۔ گاٹہٕ نہٕ پیوٚن ۔

پۆز، پۆزا :- م ۔ مؤل: پۆز، پۆزا > س: پۆجا ۔ ا ۔ آرادنا ۔ عبادَتھ ۔ ۲ ۔ یزتھ ۔ مان ۔ مِ، پۆژھی پۆزا ۔

پۆزایہِ بہُن :- پۆزا کرنہِ لگُن ۔ پۆزایہ ہُند سنٛز کرُن ۔

پۆزاٗری :- ا ۔ گور ۔ برٛہمن یُس اَتھ پۆزایہ کرناوِ نہٕ ۔

پۆزِبتہٕ :- سُہ بتہٕ یُس مورد ٕسندٕ ناٗوی کھیاوان چھہِ ۔

پۄزِبرٛہمن :- سُہ برٛہمن یُس پۄزِ بتہٕ کھوان آسہِ ۔

پۄزُن :- پۄزا کَرٕنۍ ۔ عبادتھ کرٕنۍ ۔

پۄزکَرٕنۍ :- ۱۔ پۄزا کَرٕنۍ ۔ آرادنا کرٕنۍ ۔ عبادتھ کَرٕنۍ ۔ ۲۔ یزتھ کرُن ۔ مان کرُن ۔ کانٛسہِ تأظیم ہاوُن ۔

پۄزی :- م ۔ مؤل: پۄز < س: ؟ پُرَ + رَجَہ ۔ زٕہنگ سُہ رَنٛدُک یُس گَری ہِنٛدِ گرٕھ مَنٛزی کَڈِتھ لاکمہِ ستی بَنٛد چھُ آسان ۔

پۄزمال :- گرٕس نتہٕ وٕزیا مشین کرنہٕ وِزِ اَسَس تھٕہ گرٕنُک اَکھ اوزار ۔

پۄزنی :- [مؤل: پۄزنی < س: پۄجنِیَہ] ۔ پۄزا یہ لایق ۔ یزتس لایق ۔

پۄژ۱ :- م ۔ مؤل: پۄژ < س: پُچھ ۔ سُہ زیوٗٹھ پکو یُس زَنانہٕ گلہٕ وٕلِنس پتہٕ کنی بون تام ترٛاوان چھےٚ ۔ زَنانن ہٕنٛز زٕہٹھ کلہٕ ڈٕج ۔

(پرٛانہٕ) پۄژِ :- پرٛانہِ طریقہٕ ۔ پرٛانہِ حسابہٕ ۔ پرٛأنۍ پأٹھی ۔ مِ ، پرٛانہِ پۄژِ پکان ۔

پۄژ۲ :- م ۔ مؤل: پۄژ < س: پوتہ ۔ پۄت لفظُک ماد ۔ مِ ، کچہ پۄژ ۔ کوکر پۄژ ۔

پۄژ۳ :- م ۔ مؤل: پۄژ < ؟ مگرمُ ، پُتر + دا ۔ پچھدا = اکہِ قسمُچ بوٗڈ یتھ تلہٕ کنہٕ گوگجہش آسان چھےٚ) ۔ پرٛانٛگ ، گنٛڈک یارؤ ہنٛگ گاسہٕ ۔

پۄستِل :- ن ۔ مؤل: پۄستِل <? ۔ اکہ کُلُک ناو ۔

پۄستین :- م ۔ مؤل: پۄستین < ف: پوستین ۔ چۄر ۔ چیٛری چوغہٕ ۔ سُہ کوٹھ یتھ اَسترٕ کنہٕ چۄر آسہِ ۔

پۄشِش :- [مؤل: پۄشِش < ف: پۄشِش < پوشی] پوشاکھ ۔ پکو ۔ وٕلِنُن ۔

پۄشید :- مؤل: پۄشید < ف: پوشیدہ ۔ کھٕٹِتھ ۔ گُپتھ ۔ ژوٗرِ پأٹھی ۔

پۄں :- ن ۔ مؤل: پۄں < آوازِ پیٹھ ۔ شیٛنکہٕ شَبد ۔ سۄ آواز یوسہٕ ترٛم بیتر واینہٕ ستی نیر ۔

پۄں پۄں :- (موٹر) ہارنٕچ آواز ۔

پۄں کرُن :- شَنٛگر کرٕنۍ ۔ رٕیٛشہ ٹُلُن ۔

پۄنا یہ واتُن :- مؤل: پۄنا < مراٹھی: پُنے یا پونا ، اکہِ شہرُک ناو] ۔ (وَرگہٕ) تباہ گژھُن ۔ کُنہٕ لایق نہٕ روزُن ۔ أنٛدری أنٛدری سورُن ۔ تو تام نہٕ خبرٕ روزٕنۍ یوتام پھش آسہِ پھیوٗرمُت ۔

پۄنا یہ واتناوُن :- ژٕلنس پتھ واتناوُن ۔ حیرانُن ۔

پۄنٹ :- بیٛچہٕ ہُنٛد لوٗٹ یتھ منٛز پاہ یا میٛژ چھہِ ساران ۔ پونٛچُل ۔

پۄنکار :- سُہ تتہٕ نور یُس گُلی فقیرِ بیٛچھن وِزِ چھہِ وایان ۔

پۆ

پۆپ :- ن ۔ مؤل ۔ پَپ < س: پکو ۔ پچ کہ پوختہٕ پیومُت ۔ کھیوٚن لایق گومُت (میوٚ بیترٕ) ۔

پَپہٕ سَگ :- پٕتیٖم سَگ یُس پَپنہٕ وِزِ دنہٕ ییہٕ ۔

پۆپ ٹنگ :- ن - موٗل: پَپ ٹنگ - (ل - م) پٔپوٗمُت (ورگہِ) وأنسٕتھ، ییٚمۍ پٔنٕۍ دۆہ کڑ ڈٕ مٔتۍ آسَن -

پۆپراوُن، پۆپرُن :- ۱- پۆپ بناوُن - پوٚختہٕ بناوُن کوٚچ نہٕ تھوُن - ۲- چوب دِتھ ہُنز راوُن، وَرِم کھارُن -

(لاکھ) پۆپراوٕنۍ :- تِتھ کیٚنہہ کرُن ییٚمہِ سٟتۍ بمار پیٚنچ نوبتھ واتہِ -

پۆت :- سموٗل: پَت < س: پَشچات اَپا کتات (ویدِک)
۱- پتٕیم - أخری - م، پۆت پیٚن - ۲- پتہٕ کنٕیگ - پتٕمہِ طَرفُک - م، پۆت پاس - پۆت آلو -

پتٕۍ :- ۱- پتٕۍ کنٕۍ - پتٕمہِ طَرفہٕ - م، کٔنۍ پتٕۍ - ۲- پتہٕ - م، کاجہِ پتٕۍ -

پتٕۍ پتٕۍ :- ۱- (کأنسہِ ہنٛز) غار حاضری منٛز یا بےٚ خبری منٛز - م، تٔس اوٚنکھ پتٕۍ پتٕۍ پھٕش -
۲- پتٕمس طرفس کُن - پتھ کُن - م، پتٕۍ پتٕۍ پکُن -

پتٕۍ تہٕ برٛوٚنٛٹھہ وُچھُن :- مایہِ سٟتۍ تھلہِ تھلہِ وُچھُن - ژھایَن تہٕ گژایَن وُچھُن -

پتٕۍ دِیُن :- ناوِ پَتھ کُن وورٕانُن - ناوِ پۆت زیرٕ انٕۍ -

پتٕۍ کنٕۍ :- ۱- پتٕمہِ پاسہٕ کنٕۍ - ۲- (کأنسہِ ہنٛز) غار حاضری منٛز - ۳- ژوٗرِ پأٹھۍ - کأنسہِ خبر تھونے تھی نہٕ -

پتٕۍ کھوٗرۍ :- جَل جَل - واتہٕ وُنۍ -

پتٕۍ گژھُن :- ۱- بَرٕ گژھُن - ۲- کاربارس منٛز پتھ گژھُن - زَوال یُن - ۳- یہِ یٔنس تیار آسہِ تہٕ رُکتھ گژھُن - رٕہتھ گژھن - وأتتھ کأم بَند گژھٕنۍ - م، گرٕ کھ پتٕۍ گژھٕنۍ -

پتٕۍ یُن :- ۱- بازیُن - پَتھ ہیوٚن - کرُن ترٛاوُن (کأنہہ کأم کار) - ۲- تنگ یُن -

پۆتُس :- پتو لاگن - أخرس پیٹھ - پتھ -

پۆتُس پتھ :- اَکھٕ اَکِس پتہٕ - اَژھِن - ژھدرٕوٗس - م، سُہ گو پۆتُس پتھ فیل -

پۆت اُسُن :- پتہٕ کنہِ ہٕزل کرُن تہٕ اُسُن (ترٛاوُن) -

پۆت آلو :- سُہ نادیا آلو یُس کأنسہِ کنہِ جایہِ پیٹھ نیرُون کأنہہ دِیہِ - یہِ چھُ پھیٚشِل مانٕنہٕ یوان -

پۆت آنگن :- سُہ آنگُن یُس لرِ پتہٕ کنہِ آسہِ -

پۆت بَر :- پۆت دَرواز - سُہ دَرواز یُس لرِ پتٕۍ مہِ پاسہٕ آسہِ یا پتٕۍ مِس آنگنس آسہِ -

پۆت بَرَن :- پتٕمس آنگنس بَر، دَرواز -

پۆت بَل :- تھٔر ہُنٛد زور - پٕٹھ آسنُک زور - ڈۆکھ آسنُک زور -

پۆت بکلنہٕ :- تم پَن ییم کأنۍ شال بَناوَن وِزِ شمن سٟتۍ رٕلتھ چھ آسان -

پۆت بٔٹھ :- دانہٕ کٔھن ژارِ بِن پتٕۍ کنٕۍ جاے -

پۆت بۆر :- ۱- (ہَواہٕ گاشہِ بیتر یا پتھ) لرِ پتٕۍ کنٕۍ ژوٗٹمُت ووٗب - ۲- وارِیا کھٔلس پۆت پاسُک دَرواز -

پۆت بٔہہ :- (مألکس یا اَفسرس) بۆزٕ نہہ کنہِ کأم

گَرِنی تہٕ پَتہٕ گَنہِ نَرِ زَنگہِ وُٹھ بہُن۔

پۆت پَتایہ (پَتیٚ پَتیٚ) پادشہَس غائبَتھ:- کانٛہہ اَکھ چھُنہٕ غائبَتہٕ نِشہِ نِچتھ، پرٛتھ کانٛسہِ ہنٛز چھےٚ تَس پَتہٕ گَنہِ غائبَتھ کرنہٕ یِوان۔ تہٕ اَوٕ کَنی چھَنہٕ پۆت غائبَتھ مُجرا۔

پۆت پَچھارِدِنہٕ:- ا۔ گُرِس گُپنَس بیترِ پٔتۍ مبن زَنگَن ٹِکی لِس ستیٚ گنٛڈ کرُن۔ ۲۔ آشیٚنی، نوکر یا شُر کوٚٹ بیترِ گرَس منٛز بَنٛد تھوُن تہٕ اورِ یورنہٕ نیرنہٕ کرنہٕ دیُن۔ گرِ سے منٛز کابہٕ تأن کرُن۔

پۆت پَچھیرٕ، پۆت پَچھأری:- ا۔ سورَز یِیمہِ ستیٚ گُرِس گُپنَس بیترِ پٔتمبن زَنگَن۔ ٹِکی لِس ستیٚ گنٛڈ یِیہِ کَرنہٕ۔ ۲۔ پَتہٕ پَتہٕ وانہَن وألی۔ رَنگَن وألی۔

پۆت پلَو:- ا۔ نألی پَلوُک پٔتیٚم حِصہٕ۔ نألی پَلوُک سُہ حِصہٕ یُس دوٗر دراز آشناو۔ بڑٛوٗنٛٹھی مہِ زنانہٕ ہنٛدی مأٹی نہِ طرفہٕ رِشتہٕ دار۔ ۳۔ پلو۔

پۆت پَو:- پَنہٕ نی باپَتھ پوٗنسہٕ ٹوٗنک یا چیز بیترِ پَتھ گُن ٹُلِتھ یا سوٚمبرِتھ تھوَنچ ترٛاے۔

پۆت پاس:- (کُنٛیُک) پٔتیٚم طَرف۔ تھَر۔

پۆت پین:- ا۔ پٔتیٚم پین۔ پٔتیٚ مہِ لَٹہِ پرٛسُن۔ ۲۔ سُہ شُریَس پَتہٕ بیٚا کھ کانٛہہ شُر زیوٗنہٕ۔ پٔتیٚم شُر۔ یڈ ووتھرُن۔

پۆت پۆت:- پَتہٕ کنہِ۔ کانٛسہِ ہنٛزِ غأر حاضری منٛز۔ ژوٗرِ ژوٗرِ۔ م، پۆت پۆت پادشہَس غائبَتھ۔

پۆت پھِرُن، (پھِروُن):- ا۔ واپَس اَنُن، نیٚین یا سوزُن۔ ۲۔ (کانٛہہ کُنہِ کامہِ بیترِ نِشہِ) پَتھ ہوِ ناوُن۔ باز تھوُن۔

پۆت پھیرُن:- ا۔ واپَس پھیرُن۔ واپَس گژھُن۔ ۲۔ پَتھ ہیوٚن (کُنہِ کامہِ نِشہِ)۔

پۆت تاپھ:- دِگرِ پَتگ تاپھ۔

پۆت ٹھِل:- أخری ٹھِل یوسہٕ کارگر سپدِ۔

پۆت ٹھِل کَڈٕنی:- پۆت پھیرِتھ۔ پینٛڈِ یا لٔنٛٹھی کَنجِہِ بیترِ ٹاس کَڈُن۔ (وَرگہٕ) پۆتُس سُہ ٹاس کَڈُن یِیمہِ ستیٚ أخرس پیٹھ زٔنی زِ۔

پۆت چھوکہٕ تھنی:- بڈِ تھ کامیأبی یا سبز رگژھُن۔ یہِ نہٕ زانٛہہ بنٛیوُمُت آسہِ تہِ پۆتُس بَنُن۔

پۆت چھومبہٕ:- کھلَس منٛز یہِ چھو۔ منٛے روزِ تہِ پۆتُس چھومبُن۔

پۆت دَر:- ترٛ کرِ ہُنٛد سُہ پوتُر یَتھ منٛز تولنہٕ وِزِ پَرمانہٕ تھَوان چھِ۔

پۆت دَرِ:- پَتہٕ گنہِ یا پَتھ گُن پھِرنہٕ باپَتھ درٛسہٕ یا لُمُن۔ ۲۔ پُشت۔ پٔتیٚ مہِ زَنگہٕ ہنٛتھ چار وأے سُنٛد ترٛ کھ (ترٛبکھ)۔ ۳۔ کولہِ ہُنٛد أخری گنٛڈ۔

پۆت وَل:- دانہِ مُنہٕ نک پٔتیٚم دَل۔ توٚملہٕ دَل۔ پِچھِ دَل۔

پۆت دَوکرُن (کھارُن):- پھیرِتھ داوَس بہُن۔ واپَس شرِط یا بیِیہِ بہُن۔ (ورگہٕ پأٹھی) پھِرِتھ پھبرَن ژھنُن۔

پۆت ڈَکھ:- ا۔ پتہٕ کانٛہہ مَدتَس آسُن۔ پۆت تھَر۔ کانٛسہِ ہُنٛد پُشت آسُن۔ ۲۔ ناوِ بیترِ ہَمتُلہٕ یا کھورِ ستیٚ پتھ کُن لُمُن۔ ناو بیترِ پتھ کُن رٹٕنۍ۔

پۆت ڈَمب:- ناوِہِنٛدِ پۆت نُمک گالو۔

پۆت ڈَنگ:- پتہٕ مِبن زنگَن گنڈ ژھنٛنچ رَز۔ پتہٕ مِبن زنگَن ہُنٛد رَزِ گنڈ (چاروٲیس بیترِ)

پۆت رَو:- ا۔ پتہٕ پتہٕ دوٗن۔ پتہٕ پتہٕ پکُن۔ ۲۔ (آبُک) پتھ کُن بکہٕ دیُن۔

پۆت رٲچھ:- پانَس پتہٕ یُس کُنہِ رٲچھ کرنہٕ باپتھ تھوٚو زبن۔

پۆت رِکن، پۆت رِکنۍ:- ا۔ پکان پکان پتہٕ کنۍ کھرٕ گژھنۍ۔ ۲۔ (ورگہٕ پاٹھۍ) بےٚ خبری منٛز کاَم خراب گژھنۍ۔ بےٚ خبری منٛز کُنہِ کامہِ بیترِ پار یُن۔ کُنہ کارَس پتہٕ کنۍ کھریُن۔

پۆت رۆٹ:- گونہٕ ہُنٛد ڈَکھ۔

پۆت دمہٕ:- پۆت فِکر۔ پانَس پتہٕ کانٛسہٕ ہنٛز یا کٔنہہ پریشٲنی۔

پۆت زَنگ (تِنۍ):- پھیشل زَنگ۔

پۆت زیر:- ا۔ ناو کڈنہٕ یا بڈاونہٕ وِز کھورِ بیترِ ستیٚ اوٚنمت پۆت دَکہٕ۔ ۲۔ کاَم کرناونہٕ باپتھ کانٛسہِ زیرٕ زیر کرٕنۍ۔ کانٛہہ ووٚلسنَس اَنُن۔ کانٛسہِ ہکھی ہکھی کرُن۔

پۆت زوٗن:- رٲژ ہُنٛد پٔتِم پہَر۔ پتمہِ پہرُک زوٗنہٕ گاش۔ م، پۆت زوٗنے موٚت وُزِ نووُم (لل دید)۔

پۆت ژوٗر:- پتہٕ کنۍ پھِرَن وول۔ (یہِ چھُ گرپیٚدٕ بن وَننہٕ یوان)۔

پۆت ژور:- پٔتِم ژور۔ دانٛک پٔتِم یا تژ یُم گگ۔

پۆت ژھٹھ (تِنۍ):- ا۔ بُجرس منٛز کانٛہہ کھریُن۔ ۲۔ کُنہِ کتھِ بیترِ ہُنٛد رَدِ عمل۔

پۆت ژھاے:- ا۔ سو ژھاے یوسہٕ پانَس پتہٕ کنۍ پیٚیہِ۔ ۲۔ پۆت اَنہار۔ پۆت چال۔ (ییمہ کنۍ اِنسان پتہٕ کنۍ پرزٕ ناونہٕ ییہِ)۔ پۆت تژ اے۔ ۳۔ پۆت شہُل۔ دوٗہ لوَسن وِزِہنٛز ژھاے یوسہٕ سبٹھاہ زیٹھ چھےٚ آسان۔ ۴۔ سَر پرستی۔ ڈوٚکھ۔

پۆت سَب:- ساری نےٚ پتہٕ کٔنہہ تنٛدل (سالرن ہنٛز)

پۆت ساد:- پۆت مزٕ۔ کیٛنہہ کھیتھ یُس مزٕ اَخرس پیٹھ باسہِ۔ ۲۔ سُہ مزٕ دار چیز یُس پۆتُس کھینہٕ ییہِ۔

پۆت سأر:- کانٛسہِ ہُنٛد مال بیترِ پتہٕ پتہٕ وارِ وارِ ہیتھ ژلُن۔

پۆت شہُل:- پۆت مَنٛدِ نیک شیہجار۔ ٹھنٛڈی۔

پۆت شوٚپ:- زِٹھبن ہنٛز وراثتھ۔ زِٹھبن ہُنٛد تورمُت جاداد بیترِ۔

پۆت فِکرِ:- پتھ کُن فِکرِ روزٕنۍ۔ پۆت کل۔

پۆت کتھ کرنہٕ:- غٲبتھ کرٕنۍ۔ نیٚنٛز دیا کرٕنۍ۔ کانٛسہِ ہنٛز غأر حاضری منٛزتَس خلاف وَنُن۔

پۆت کل:- پۆت فِکرِ۔ ژوٗرٕ کل۔ اَنٛدرٕ اَنٛدرٕ کُنہِ کُن فِکر آسنۍ۔

پۆت کنہٕ بوزٕن:- پیٚٹھ سِنٛدی کنۍ بوزٕن۔

(کاٗنٛسہ) سو کتھ کٔنۍ گژھنۍ یوسہٕ نہٕ تَس

وٕنۍ مژ آسکھ۔ الغاٗیہ بوزُن۔

پٕوت کٕڑل: -مُصیبتہٕ علاوٕ یہٕ فِکرِ آسنۍ زِ پتہٕ کٔنۍ یا

مےٚ پتہٕ کیا بَنہِ میاٗنِس (خاص کٔرتھ ییلہِ کاٗنٛہہ

قاٗدآسہِ یا آسہِ مَرنہٕ سَر بیترِ)۔

پٕوت کھَش: -۱۔ تھٔر طَرفہٕ کھَش ۔۲۔ بےٚ شوٗنکۍ

پاٗٹھۍ گاٗلتھ ژھٔنُن۔

پٕوت کھَل: -سو چھومبہٕ کرِنچ جاے یوسہٕ لرِ پتہٕ کٔنۍ آسہِ۔

پٕوت کھورِ (کھورہٕن): -والہٕ وُنۍ ۔ جَل جَل۔

وٕلۍ وٕلۍ۔

پٕوت کھورِ ژٕلُن: -یوان یوٗنی واپَس پھیرُن۔

جَل جَل واپس نیرُن۔

پٕوت گَب: -ژچہٕ مرِٕنچہِ یا موٗنڈس بیتر بیٚیہٕ کوٗٹ نیرُن۔

پٕوت گَس (دیٚن): -۱۔ پھیرِ پھیرِ کتھن

دَل (خاص کٔرتھ گاٗمژن کتھن) ۔۲۔ ہوٗکھس

فَصلس دانٛد پھیرِ ناوٕنۍ۔

پٕوت گنٛڈ: -کَل بیترِ ژٹنہٕ وِزِتھ پٕوت درٕسہ رٹنہٕ

خاطرِ رزِ گنٛڈ۔

پٕوت گَنۍ: -۱۔ گاڈِ ہُنٛد لچہِ طرفُک حِصہٕ ۔۲۔ کوٗٹیک،

تھمُک یا کُلُیک پتُھم حِصہٕ۔

پٕوت گلَن (گژھنۍ): -۱۔ پکنہٕ وِزِ پٕوت پانٛچ

ترٛاے گڑاے ۔۲۔ پٕوت خیال یُن ۔ مَرضی

بدٕلنۍ۔ مَروانہٕ پھیرُن ۔۳۔ بُلتھ بیٚیہٕ مَرنہٕ

پیوٚن۔ اَبَل وُن اَستھ بیٚیہٕ پتھ گژھُن۔

پٕوت گوٚد: -کاٗنٛسہِ آشناوَس ژوٗرِ ژھیٚپہٕ مَدتھ کرنہٕ

باپتھ گرِس وَدارِ واتُن۔ م، مالی نیٚگ چھُس

پٕوت گوٚد۔

پٕوت گڑاے: -۱۔ پکوٚن بیتر چھلنہٕ وِزِ پٕوت چھوکھ

کڈُن ۔۲۔ پٕوت گلَن، یَل۔ پٕوت یٹھ۔

پٕوت لَب ژٕٹنۍ: -پتہٕ مہٕ لبہِ یوٚرِ ژٕٹتھ سَن دِنۍ۔

م، مطلب ژٕٹناوِ پٕوت لَب۔

پٕوت لاٹھ: -(ل۔م) اَخری تہٕ پتُھم لاٹھ (دستارس

بیترِ)۔ آنکارِ پتہٕ یَب ہیوٚن۔ پٕوت مَروانہٕ۔

پٕوت لاس: -نوقصان تہٕ خاٗری بیترِ تُلتھ پتُس

اَتھِ آمژ بڈ کھچھ یا فاٗید۔

پٕوت لاکھ: -سو کھون یا بوریُس پتُس مارنہٕ یِیہِ پتُھم

ساٗرِ۔ یہٕ پتہٕ مہٕ لٹہِ سارنہٕ یِیہِ۔

پٕوت لانٛج: -سکھر بیترِ کٔرتھ پتہٕ کٔنۍ کاٗنٛہہ کھُریُن۔

پتہٕ کٔنۍ کاٗنٛسہِ پٔننۍ سنٛز پریشاٗنی آسنۍ۔

پٕوت لایہِ گژھُن: -فِصل بیترِ پوختہٕ پاٗٹھۍ پیوٚن۔

پٕوت مہرازِ: -مہرازس ستۍ پاٗراونہٕ آمُت کوٗٹ

(ٹاٹھنیارِ کٔنۍ)۔ (ورگہِ پاٗٹھۍ) سُہ یُس کاٗنٛسہِ

یِزتھ دارِ انسانہٕ سٕنٛدی کٔنۍ خاطرِ واتہِ۔

پٕوت نَم: -ناوِ ہُنٛد پتُھمانٛد۔

پٕوت نیرُن: -۱۔ واپس نیرُن۔ واپَس گژھُن۔

۲۔ (ورگہِ پاٗٹھۍ) لفظ پھیرُن۔ زیوٚ پھیرِنۍ۔

پۆت وَژھ پھیرنہٕ :- ۱۔ (خوفہٕ یا ترٛاس کھنہٕ کِنی) موٗتن پھیرُن۔ کنہٕ تیٚمبہٕ پھیرنہٕ۔ بتھس رَنگ ڈُلن۔

۲۔ کُنہٕ اَترِس نِنبر ہیترٕ گرٛھنہٕ وِژشوٗ وزد گرٛھن۔

پۆت وان :- سہٕ دانہٕ یُس چھومبن وِزوانہٕ موٚنڈس پتہٕ کنہٕ ہَرِ۔

پۆت ووٗنی :- سِکو دَلو ہیترٕ چھلنہٕ پتہٕ موژ ٕومُت مالہ آب۔

پۆت ہَر :- کٲنی شال کارخانس منٛز سازس پٹھ کنہٕ چہٕ تمہٕ لوریمن پٹھ پَن چھِ بنٛد روزان۔

پۆت ہیوٚن :- لوٚب ہیوٚن۔ پتھ روزُن۔ مَٹہٕ ہیٚژ مژ کام وَتی ترٛاوٕنی۔

پۆتھر :- ن۔ موٗل: پوتر > س: پُتر۔ نیٚچُو، گوٗبُر، کوٚٹ۔

پۆترٕ باو :- نیٚچوٕ تون۔ نیٚچُو آسُن۔ نیٚچوٕ سُنٛد ہیُو وَرتاو۔ پۆترٕت۔

پۆترٕ بۆچھ :- یُس پۆترٕ وبژھے آسنہٕ کِنی پۆترٕ سنٛدِ دادِ کرٕ یشان آسہِ۔ بےٚ اولاد۔

پۆترٕ بۆچھِ ہۆن کوچھِ :- یہٕ چھ تمہٕ وِزِ ونان یِیلہِ کانٛہہ بےٚ پۆترٕ آسنہٕ کِنی لوٗکہٕ ہنٛدِ بن ودلہٕ ودلہٕ کرِ۔

پۆترٕ پۆن :- پۆترٕ دَگ۔ پۆتھر مَرنُک ماتَم۔ پۆتھر مَرنُک کٕیل۔ یہٕ چھُ اَکھ ووٗ ہوتہٕ۔

پۆترٕ پۆن پیوٚن :- پۆتھر مَرُن۔ پۆترٕ دوکھ پیوٚن۔ یہٕ چھُ ووٗ ہو۔

پۆترٕ پینٛڈ :- مورد سنٛدِ ناوی تسنٛدی نیٚچوی شرٛادس پٹھ تھوومُت بتہٕ دوٗگل۔

پۆترٕ تنٛدَل :- نیٚچوی پنگتھ۔ وار یاہ شُری۔

پۆترٕ ترٛیش :- ۱۔ مأٔلِس ماجہٕ ہنٛد مَرنہٕ پتہٕ پۆترٕ سُنٛد ترپَن تہٕ کرٕم ہیترٕ۔ ۲۔ پۆترٕ سنٛز سَتھ (مرنہٕ پتہٕ)۔ م، پۆترٕ ترٛیش رٕوزی تنس موٗجوٗد۔

پۆترٕ دَگ (پیٚنی) :- پۆتھر مَرنُک دوکھ۔ پۆترٕ پۆن۔ یہٕ چھُ اَکھ ووٗ ہو۔ م، پیٚیہٕ تنس پۆترٕ دَگ۔

پۆترٕ دود :- ڈٕمبی دود۔ نیٚچوی دود۔ پۆترٕ سنٛز ویرٕ۔ پۆترٕ سنٛز مالے۔

پۆترٕ دوکھ :- پۆترٕ سنٛدِ مَرنُک ماتم۔ پۆتھر مَرنُک غم۔

پۆترٕ زاے :- ۱۔ نیٚچُو زیوٚن۔ گوٗبُر زیوٚن۔ ۲۔ نیٚچُو زنٛنک بوڈ دوٗہ۔ م، گوٗری بایہٕ پۆترٕ زایہٕ پوشتِس آیے۔ (پرمانند)۔

پۆترٕ ساوے :- ۱۔ پۆترٕ سوکھ۔ جان تہٕ رٕتی شُری آسٕنچ شادی۔ ۲۔ پۆتھرَن ہُنٛد بَجا آسُن۔

پۆترٕ کرٕم :- مَرنہٕ پتہٕ مأٔلِس ماجہِ کرٕنہٕ یِیا کرٕم کرٕنی۔

پۆترٕ کار :- ۱۔ مأٔلِس ماجہِ کُن پۆترٕ سنٛدی فرٕض۔ ۲۔ پۆترٕ سنٛدی ہوی فرٕض۔

پۆترٕ گاش :- پۆتھر نوٗنی تہٕ پھوٗلنی۔ پۆترَن ہنٛز بجٲیی۔ پۆترَن ہُنٛد لُسُن بَسُن۔ پۆترٕ سَتھ۔ یہٕ چھے اَہی۔ م، گرٛھ ژٕے پۆترٕ گاش۔

پۆترٕ مانگے :- ۱۔ نیٚچُو منگتھ ہیوٚن۔ کانٛسہِ نیٚچُو منگُن۔ (کوچھِ ہینہٕ باپتھ)۔ ۲۔ نیٚچُو بَنہٕ باپتھ دیوی

دِوتاہَس یا بیٚیہِ کانٛسہِ زار پارٕ کرُن۔

پۆترِمائج:- سو زَنانہٕ یَس ہاوِنۍ تہٕ ٹھکنٕۍ لایق شُری آسَن۔

پۆٹ ا:- ن۔ مۆل: پَٹ < س: پَٹَہ۔ ا۔ کٔنیک سۆترٕ تختہٕ (پَچھِ ہُنٛد، لکرِ ہُنٛد)۔ ژادَر، تختہٕ (ٹہپو، شپشُو)۔ ۲۔ دۆیوٗ دارِ پٹو یا بَرٕ پٹو منٛز اَکھ۔

پۆٹ ۲:- ن۔ مۆل: پٹ۔ < س: پَٹَہ۔ مُنٛل۔ پیرس۔ وۆنمُت کپُر۔ اوٗنی کپُر۔

پٔٹۍ وان:- ا۔ سہ دُکان یتہِ نَس پۆٹ آسہِ کُنَن۔
۲۔ سو جاے یتہِ پۆٹ آسہِ وونہٕ یوان۔
۳۔ پۆٹ وونَنک لوٗم۔

پۆٹھ:- ن۔ مۆل: پوٗٹھ < س: پُشٹَہ۔ موٗٹ تہٕ چربہٕ دار۔ ویوٗٹھ پوٗٹھ۔

پۆچھ:- ن۔ مۆل: پچھ < س: پکشَہ۔ ا۔ پچھس پوشہٕ وُن۔ پچھس سۆمب۔ ۲۔ یہ پچھ سپد۔ یہ پچھ تیار سپد، م، رَز ماہ۔

پُچھ:- پچھ گژھتھ۔ پَچھ پتہٕ۔

پچھ پچھ:- پۆرِ پَنٛدا ہ دۆہ۔ پچھک پچھ۔

پۆد:- ن۔ مۆل: پد < س: پَد۔ ا۔ کھوُرک تٔلیم حِصہٕ۔ ۲۔ پار (کھور بانک)۔ ۳۔ کھوُرک نشانہٕ۔ کھوُرک آکھ۔ ۴۔ قدم۔

پَد پَتھ پَد، پَدِ پیٹھ پَد:- ا۔ قَدمہٕ قَدمہٕ۔ قَدمہٕ پتہٕ قَدمہٕ۔ ۲۔ جایہ پَتھ جایہ۔ رَژرَژ۔

پَد پَد:- پرٛتھ قدَمس پیٹھ۔ پرٛتھ جایہ۔ جایہ جایہ۔

م، پَد پَد اوس تتہٕ پُلیس۔

پَد راہ (پٔدی راہ):- راہ ہُنٛز سو وشایتھ اَندر گٔژِ پکنہٕ پکَن پییہٕ۔ (ورگہٕ) ناحقُک یتہٕ گژھ۔ بیہہ نہٕ آسُن۔

پَد بن پیٹھ:- ا۔ وودنی تھوٗ دوٗتھتھ۔ ۲۔ تیٚرنس تیار۔ بیہنَس نہٕ فُرصتھ (آسنۍ)۔

پَد بن میٹھی دِنۍ:- ا۔ کھورَن موٗنۍ کرِنۍ۔ سبٹھاہ لول برُن۔ ژھایَن تہٕ گژھاین وُچھُن۔ سبٹھاہ یزتھ کرُن۔ مان کرُن۔ ۲۔ سخ عاجزی کرِنۍ۔ سبٹھاہ زارٕ پارٕ کرُن۔

پٔدی:- "پۆد" لفظُک جمع۔

پٔدی پھکٕنۍ:- یتہٕ گژھ کرنہٕ ستۍ کھور گسہٕ تنۍ۔ (ورگہٕ) گٔژِ یتہٕ گژھ کرُن پیون۔ سبٹھاہ میحنتھ کرِنۍ پیٚنۍ۔

پٔدی دِیار:- سپتہٕ پٔدی ہندی دیار۔ تمہٕ روپیہ یمہٕ لگنس پیٹھ اَگنس اَندی اَندی مہریٚنہِ ستھ قدم کڈنہٕ وِزِ پَد بن تل تھونہٕ چھےٚ یوان۔

پٔدی وَتھ:- مَنٛزی کڈٕ مژ ووٗکھلی وَتھ۔

پٔدی ہوٗل:- یَس کھور گٔژِ آسَن۔ یُس نہٕ قدم سیوٗد آسہِ دِوان۔

پۆ دترٛ اوٗن:- ا۔ قدم ترٛاوُن۔ ۲۔ کھور ژانُن۔ کُنہِ کامہِ ہیترِ منٛز دخل دیُن۔

پۆ دترٛ اوٗنس نہٕ جاے روزِنۍ:- سخ پیرٕ آسنۍ۔ لوٗکہٕ لوٗکے آسنۍ۔ پیرٕ بارٕ آسنہٕ کُنۍ جاے آورِتھ آسنۍ۔

پۆزا۱:- ن ـ مؤل: پَز > س: پَدیہِ ـ ۱ـ سَتھ ـ حق ـ صحی ـ
۲ـ اصل ـ یہ یائُس نہٕ کٹہٕ آسہِ ـ یہِ نہٕ پھِراہ
آسہِ ـ

پَز:- ۱ـ اَپز رؤس ـ ۲ـ (زارس منٛز) پوٗنسہٕ بیترِ منٛز
باگ ترٛاوِتھ گنٛڈُن ـ

پَزاَپز:- کینٛژھا پۆزوٗنتھ تہٕ کینٛژھا نہٕ ـ تتھ تتھ ـ
پَزپَز:- ۱ـ پَزِ تلہٕ ـ اَصلہِ تلہٕ ـ ۲ـ بلکُل پٔزی پأٹھی ـ
اَپز رؤس ـ

پَز پۆز:- پَزپَز ـ یتھ منٛز سورُے پۆز آسہِ ـ یتھ
منٛز نہٕ کانٛہہ شکھ آسہِ ـ

پَزوَتہٕ گژھن:- مَرُن ـ یمہِ دُنیاہہٕ گژھن ـ
پٔزی پأٹھی:- اَصلہٕ تلہٕ ـ
پٔزی کنٛز:- پٔزی پأٹھی ـ
پٔزی یارِز:- پٔزتھ ـ پَزر ـ پٔزی یأری گی ـ
پٔز یور:- یُس پٔزس پیٹھ آسہِ ـ یُس پۆز کرِ ـ پَزر
وَرتاوِ ـ ایماندار ـ دیانتدار ـ

پۆزاَپُز:- کینٛژھا پۆز تہٕ کینٛژھا اَپُز ـ
پۆزپَزُن:- پٔزِتھ کتھ نٔنی نیرٕنی ـ پَزنۆن نیرُن ـ پۆزسَرِ
گژھن ـ م، (یوتام) پۆزپَزِ (توتام) عالم دَزِ ـ

پۆزپۆز:- پٔژتھ رَنگہٕ پۆز ـ یتھ منٛز سورُے پَزر آسہِ ـ
پۆز کرُن:- وادَس پیٹھ روزُن ـ لفظ پۆرِ کرُن ـ
یہِ وۄنُمت آسہِ تتھ پیٹھ پکُن ـ پۆز پالُن ـ
پۆز۲:- مؤل: پَز > س: پَدیہِ ـ مگر ـ لیکن ـ اما پۆز ـ م،

پۆزمٕ چھنہٕ پٔژھ کتھ زانٛہہ تہٕ وٕنی مٕژ ـ
پۆژھ۱:- [ن ـ مؤل: پَژھ > س: پٔچ چھ] ـ دَشہِ دار
پَلہٕ ـ گُنہِ وَلنہٕ کہِ پلوٗک انٛد ـ م، پوٗشرِ پۆژھ ـ
دستار پۆژھ ـ

پۆژھ۲:- ن ـ مؤل: پَژھ > س: پرٛارتھیہ ـ میٛہمان ـ
یُس کانٛہہ وۄپرِ گرٕ وأتتھ پیٚیہِ یا سالہٕ ییہِ ـ م:
پٔژھی باے ـ م: پٔژھس پۆژھ کھران خانہٕ
دارس دۄشوَے ـ

پٔژھل:- پٔژھی لأز ـ پٔژھی پۆزا ـ پٔژھس آدرستکار ـ
میٛہمان نوأزی ـ ۲ـ پٔژھن ہنٛز ووسہٕ دروسہٕ ـ ۳ـ
نشأنی ـ سہ رَقم موٕ یا مٹھأے یُس نشانہٕ پیٹھ گۆبرِ
مول کورِ مأیلس واتناوان چھُ ـ

پٔژھی:- "پۆژھ" لفظُک جمع ـ
پٔژھی لأز:- میٛہمان نوأزی ـ وُچھِو "پٔژھل" مانےا تہٕ
پۆژھ لۆژھ:- پۆژھ بیترِ ـ

پۆس:- ن ـ مؤل ـ پَس > س: پُس ـ ۱ـ تم بُر ہِوی یم
گُنہِ ترَل چیٖزس پھوکوَنہٕ یا گرٛکھ بیترِ لگنہٕ ستی
پیٹھ گُن کھسان چھِ ـ ۲ـ پھینہٕ ـ

پۆس اَنُن، پۆس کھارُن:- پۆس پأدِ کرُن ـ پھینہٕ
کھارنہِ ـ پھمب کھارٕنی ـ سبٹھاہ کتھِ کرناوُن ـ

پۆس یُن:- زیادِ کتھِ گٔری گٔری پرٛاژوَکنی تھوکہٕ
نیری نیری ژَلنہٕ ـ پھینہٕ کھَسنہِ ـ خوشکبتھ کھسنٕی ـ
پھمب کھسنٕی ـ

پۆش ا:- ن۔ مۆل۔ پَش <س: پَشہٕ۔ ا۔ حیوان۔ خاص کٔرِتھ گرٕ گُپَن بیترِ۔ چارووے۔

۲۔ (ورگہٕ) مُڈٕ۔ یَس نہٕ کانٛہہ بوز شوز آسہِ۔

پٔشی:- ''پۆش'' لفظُک جمع۔

پٔشی ذاتھ:- حیوان ذاتھ۔

پٔشی زان:- پَشَن ہنٛز زان۔ حیوانَن ہُنٛد عِلم۔ پٔشی بِمارَن ہنٛز زان۔ وٹرٔری (عِلم)۔

پۆش ۲:- مۆل: پَش۔ <س: پَش۔ وُچھو لفظ پَش تہٕ] پَشہٕ دار۔ پَشہِ وول۔ مِ، اۆک پۆش۔ پیٚڑِ پۆش بیترِ۔ (یہ چھُ مِلوَتھ لفظن سٟتی پتہٕ یِوان)۔

پۆک:- ن۔ مۆل: پَک <س: پکو۔ ا۔ پۆپ۔ پیٚومُت۔ پۆختہٕ گومُت۔ ۲۔ دۆر۔ مضبوط۔ ۳۔ پَینہٕ آمُت۔

پۆکھ:- ن۔ مۆل: پَکھ <س: پَکشہٕ۔ دۆر۔ طَرف۔ اَشناوِ دۆر۔ مِ، ماتامال پۆکھ۔

پٔکھی:- ''پۆکھ'' لفظُک جمع۔

پٔکھی دار:- ا۔ سُہ یُس کُنہِ اکہِ پکھٕ ہُک آسہِ۔ یُس کُنہِ دژیُک آسہِ۔ یُس کُنہِ پکھہِ طرفہٕ آمُت آسہِ (سالَس بیترِ)۔ گرِ کَو بٲژ وورٲے باپتھ رِشتہٕ دار۔ ۲۔ سۆنٛی سانٛٹھی وول۔ یَس کانٛہہ رِشتہٕ دٲری آسہِ۔

پٔکھی دٲری:- رِشتہٕ دٲری۔

پۆکھ کرُن:- طَرَف کرُن۔ جانٛب دٲری کرٕنی۔

پۆل ا:- ن۔ مۆل: پَل <پَج لفظُک نَر۔ وُچھو ''پَچ'']پَڈ

تہٕ کھلہِ پھوتیٚک اکھ قسم یتھ اَندر کھاندرَن بیترِ پٹھ بتہٕ چھُ پھوٚلراونہٕ یِوان۔

پَلہِ آسُن:- وَٹہٕ آسُن۔ سۆمبرِتھ آسُن، خاص کٔرِتھ پٲنٛسہٕ ٹونٛک۔ پتھ کُن آسُن۔

پَلہِ تہٕ پتھر:- پھوٚتُس منٛز تہٕ تہٕ پتھر تہٕ۔ تہٕ ذٕ پتھ گو چھلہِ چھانٛگرِ۔ چھکرِتھ۔

پَلہِ تھوُن:- وَٹہٕ تھوُن۔ سۆمبرِتھ تھوُن۔ پتھ کُن تھوُن۔ کھٹِتھ تھوُن۔ نَنبر نہٕ کرُن۔

پَلہِ روزُن:- (ضۆرۆری اخراجاتو پتہٕ) وَٹہٕ روزُن۔ سۆمبرِتھ روزُن۔ یتھ کُن روزُن۔

پٔلی:- ''پۆل'' لفظُک جمع۔

پٔلی سٲر:- پلوٕ سٟتی سارُن۔ پلوٕ سٟتی اکہِ جایہِ تُلتھ بیٚیِس جایہِ واتناوُن۔ پھوتوٕ پھوتوٕ سارُن۔

پۆل ۲:- ن۔ مۆل: پَل <س: پَلہٕ۔ یتھ اکھ پَل وَزن آسہِ۔ اکہِ پَلہِ وَزنُک۔ ژون تولَن ہُنٛد۔ مِ، اَٹھ پۆل۔

پۆل ۳:- ن۔ مۆل: پَل <س: پُلیَہٕ۔ (پلپٹس)۔ ڈیٚول لیوٚژ۔ نوتوان۔ کمزور۔

پۆن ا:- ن۔ مۆل: پَن <س: پھنہٕ۔ ا۔ ہِچو پیٚتی دار کج یوسہٕ لٔکر جورَونہٕ باپتھ ٹھکنہٕ یِوان چھے۔ ۲۔ سُہ لٔکرِ ٹوٹہٕ یُس زِنُس بیترِ پھالونہٕ وِزِ پھاسَونہٕ باپتھ ترٛاونہٕ یِوان چھُ۔ ۳۔ سوکج یتھ کینٛہہ اَلوِنٛد ترٛاوِ زِ۔ کھۆنٹٕ (لٔلہِ واکھ)۔

پۆن۲:- ن۔مؤل: پَن <س: ؟ پڑنیہ۔غم۔فِکر۔ماتم۔دوکھ۔

پۆن پیۆن:-غم پیۆن۔دوکھ پیۆن۔ماتم پیۆن۔

کأنسہِ ٹأٹھی سنٛز دَگ پیۆن۔(ووہو)۔

پۆن۳:- ن۔مؤل: پَن <س: پَرنہ۔م،ک: پَن = بُرگ] سوپٹریوس سوئرترام، سون تہٕ زَسُد بیترِ کأرِتھ بناوان چھُ، اَمہِ چو چھلو ستی چھِ پتہٕ گرٕم گرِتھ زیورَن واٹھ دِوان۔

پٕنٛ گسر:- گٕہنٛچ واٹہِ کسَر۔

پٕنٛ واٹھ:-۱۔گہنس بیترِ پنہٕ ستی دِتھمُت واٹھ۔۲۔گٕہنٛچ سوجاے ییٚتھ پۆن آسہِ کرنہٕ آمُت۔

پۆنزا:- ن۔مؤل: پنٛز <؟س: پڑ ونگہِ۔لوکٹ واندر ذاتھ۔

پنٛزِ ووتھ تہٕ بزارِ بیٚہہ:- یہ چھِ تِمہ وِزِ وَنان ییلہِ اَکھ زٕھو پہٕ کرِتھ بیٚہنأوِتھ بیا کھ دَمأکی مِلہٕ ناو۔

پٕنزی:- "پۆنز"لفظُک جمع۔

پٕنزی اؤنٛج:- اکہِ بٔڈہِ ہُند ناو یوسہٕ چاروایَن دوا چھےٚ۔

پٕنزی پوٗٹھ:- اکہِ بٔڈہِ ہُند ناو یوسہٕ تپہٕ پتہٕ دڑ اہرشن زالَن دَواچھےٚ۔

پٕنزی وول:- پۆنزرَچھن وول۔یَس پۆنز آسہِ۔ یُس پٕنزس کھیلہٕ بیترِ کرنأوِتھ اوزقہٕ کماوِ۔

پۆنز۲:- ن۔مؤل: پنٛز <س: پنچکہ۔۱۔مِلوتھ پانژھ۔

ییتھ منٛز پانژھ آسَن۔پانژَن ہُند بنیومُت۔

۲۔پانژٕ گۆن۔پانژِ پھِرِ۔م، اَکھ پۆنز پانژھ۔ زِ پٕنزی داہ۔

پۆہا:- ن۔مؤل: پٕہہ۔<س: پکپہا۔نچہِ یِڈ أنڈرِ رِکنی کھوورِ طرفہٕ اَکھ بنٛد۔

پۆہ۲:- ن۔مؤل: پٕہہ <؟۔أچھ ہٕنٛدس لأنس پیٹھ پأدٕ گومُت سفید داغ۔اَکھ أچھ بیمأری۔

پۆہ۳:- ن۔<س: پکاشہ]پأش زژنڈ۔

پۆہول:- ن۔مؤل: پہَل <س: پشہ پالہَ۔رَچھنہٕ باپتھ گُپن تہٕ تیر بیترِ نیٚو رکھارَن وول۔

پو

پوتُر:- ن۔مؤل: پوتر <س: پأتر۔۱۔کھور یُک سُہ حِصہٕ ییمہٕ ستی ناو چلاوان چھِ۔۲۔لونہِ ہُندسُہ حِصہٕ ییتھ منٛز پھال یا پھۆل بنٛد چھُ آسان۔۳۔ترکرِ ہُندسُہ حِصہٕ ییتھ منٛز پرمانہٕ یا تولنُک چیز تھوان چھِ۔۴۔کورہٹ۔اَلبانہِ ہُند سُہ حِصہٕ یُس زٔمینس پیٹھ چُھ آسان۔

پوتُر دیٚن:- کھورِ ستی ناو وورأنُن۔کھورِ ستی ناو پتھ یا بروٗنہہ پکناوِنی۔(ورگہٕ پأٹھی) بروٗنہہ کُن پکُن۔۲۔ڈوچُر ڈوچُر دیُن۔

پوترِ (پأترِ) ٹونگر:- کہہ چالہِ اکہِ قِسمُک کھلہِ پٹہٕ کھٔننُک اَوزار۔

پوٗتُرسُمن :- (ل۔م) تڑ کرِ ہٕنٛز ڈٔنڈ سیزٕ روزٕنی۔ تڑ کرِ ہٕندی زِ پأیٔری اَکھ أکِس ستی سٕمنی۔ (ورگہٕ) ہِشر ییٚن۔ برابٔری یٔنی۔ جورٕ سُمن۔

پوٚٹ :- ن۔ مؤل: پاٹ <س: پٹّہ= ریٖشم کپُر۔ ا۔ ریٖشم۔۲۔ ریٖشمس ہیوٗ ہ زأ وُیل تہٕ أوُیل۔

پأٹی کیوٚم :- ریٖشم کیوٚم۔ سُہ کیوٚم ییٚنٛز گوٗ ژپوٹ نیران چھُ۔

پأٹی گوٚر :- وانگہٕ، غلطنہٕ بیترٕ بناوَن وول۔ مِ: پأٹی گری باے۔

پأٹی گوٗژ :- سو ہمہِ ہِش یوسہٕ پأٹی کیوٚم بناوانِ چھُ تہٕ یَتھ ریٖشم ووتھان چھُ۔

پوٗٹھک (آسنی) :- م۔ مؤل: پوٗٹھک۔ <س: پُشٹہ+ ک] دؤ رجاداد۔ جان صوٗرَتھ۔ سَنٛژ ہتھ۔

پوٗٹھُن :- ن۔ مؤل: پوٗٹھ <س: پوشٹم۔ا۔ وٹھُن۔ موٹُن۔ پوچھر لبُن۔۲۔ پؤرن۔ کھسُن۔

پوٗٹھیوٗ مُت :- ا۔ وٹھیوٗ مُت۔ موٹیوٗ مُت۔۲۔ یَس پؤ ریوٗ مُت یا کھوٗتمُت آسہِ۔

پوڈَر :- ن۔ مؤل: پوڈَر۔ <انگ: پَوڈَر۔ (Powder)۔ ا۔ پھسکھ۔۲۔ اوٗلُت۔ سو پھسکھ یوسہٕ بتھس سوندَر بناونہٕ باپتھ مَتھان چھِ۔

پورا :- ن۔ مؤل: پور <س: پُر۔ فَرشہٕ پٮ۪ٹھ تالوٗس تام لَرِ ہُنٛد حِصہٕ۔

پور دِتھ یُن :- مَرٕ ن مُشرِتھ ہٕہُن۔ تیٚتھ کرُن زَن یہٕ مَرنے چھُ۔

پوردیٖن :- زٕیچھِ وأنسہٕ ہٕنٛز آش آسنی۔ واریاہس کالس زِنٛدٕ روزنٕچ ووٗمید آسنی۔ م: یور چھا کانٛہہ آمُت پور دِتھ؟۔

پور۲ :- ن۔ مؤل: پور <س: پُرس۔ا۔ دَشا۔ طرف۔ تہٕ دٕپتھ گو پؤر۔ پچھُم۔ دَکھُیٚن تہٕ ووتُر بیترِ۔ مِ: کھووُر پور شُمال تہٕ دٕچھُن پور جۆنوٗب بیترِ۔۲۔ جاندارِ سُنٛد خاص گرِتھ اِنسانہٕ سُنٛد یا حیوانہٕ سُنٛد دٕچھُن، کھووُر، پتھم یا برٛونٛٹھیم پاس۔

پارِ آسُن :- نکھ آسُن یُتھ بکاریہِ یا پکھٕ کرِ۔

پارِ روزُن :- مدتس ستی روزُن۔ پکٕنہٕ باپتھ نکھ تلہٕ روزُن۔

پأری :- کُنہِ پاسہٕ کُنی، طرفہٕ کُنی۔ مِ: ہُپأری، یپأری۔

پأری پأری :- طرفہٕ طرفہٕ۔ پاسہٕ پاسہٕ۔ پرٛتھ اَنٛدٕ۔

پأری پأری لگُن :- پرٛتھ پاسہٕ بلایہِ لگُن۔ وٕندتھ لگُن۔ پھیری پھیری وَندنہٕ یُن۔

پأری لگُن :- بلایہِ لگُن۔ وٕندتھ لگُن۔ (خوشامدٕ کُنی)

پوٗرٕ وُن :- ہو کھناوُن۔ سرٛیہہ ژٕلراوُن۔

پوٗرُت :- ن۔ مؤل: پارت <؟۔ اَکھ قِسمٕچ پٹ یتھ پٮ۪ٹھ پرٛانہِ وقتہٕ میٚژ یا سکھ واہرأوِتھ شُری تُجہِ یا اوٗنگجہِ ستی لیکھُن ہیٚچھان اَسی۔

پوٚرُن :- ن۔ مؤل: پور <س: پار ییتہ۔ا۔ پوشُن۔ غأئِب سپدُن۔ تَل اَنُن۔ کأنسہِ زورَن یا بیٚیہ کُنہ

اَندر واتُن۔ م، تَس پورِنہٕ دُشمن۔۲۔ کاثہہ اوزار بیترِ کُنہٕ وَسُن، ژٕٹتھ ہیکُن۔ یا بییہ کُنہٕ رَنگہٕ ٹھیکھ پأٹھی کأم کٔرتھ ہیکُن۔ م، یہ شرٛ اکہٕ پچ پورِنہٕ ہَچہ۔ (دَوا) کارگر گژھُن:۔ (دود ٹکراوُن۔ مِ، بیمارس پوربونہٕ جولابہٕ۔۴۔ (زٕخمس) اَنگ یُن۔

پور بر:۔ ۱۔ کم زیادٕ ہوٚکھ آسُن۔ سرٛیہہ کم گومُت آسُن (زٕمینس، گاسَس، پَلوس بیترِ)۔۲۔ کرٛور بہُن۔ پاکھ ہوکھُن۔ رتھ بہُن۔ (زٕخمس بیترِ)۔

پور بر ہیوٚن:۔ ۱۔ ہوکھُن ہیوٚن۔۲۔ بکُن ہیوٚن۔ کرٛور بہُن ہیوٚن۔

پوٚژھ:۔ ن۔ موٗل: پاژھ <س: ؟ پوتہَ۔ پرٛاکرت: پوتہ] ستھرٕ کپرُک اَنٛدری پھِرن۔

پأژھی:۔ "پوٚژھ" لفظُک جمع۔

پأژھی ولٕر:۔ (تنہٕ پٹھ) ژھوٗرُے پوٚژھ۔

پوٚس، پوست:۔ ن۔ موٗل۔ پوٚس، پوست <ف: پوست ۱۔ مُسلہٕ کھل۔ دبل۔۲۔ خشخاس گولُر۔

پوٚس وَسُن:۔ مُسلہٕ وَسُن۔ (ورگہٕ پأٹھی) کأم کٔری کٔری ژھیٚنتھ پیوٚن۔

پوٚس والُن:۔ ۱۔ مُسلہٕ والُن۔ کھل وانٛلنی۔ دبل ٹُلُن۔ ۲۔ (ورگہٕ پأٹھی) سَخ بوٚاری کرٕنی۔ اُڈزأڈ کٔرتھ نہٕ کینٛہہ باقے تھوٚون۔

پوستہٕ بیول:۔ خشخاس بیول۔

پوستہٕ کھوکھُر:۔ خشخاش گولُر۔

پوٚسٲتل:۔ ن۔ موٗل: پوسٲتِل <؟ اَکھ کُل ذاتھ۔

پوسٹ آفس:۔ ن۔ موٗل۔ پوسٹ آفس <اَنٛگ پوسٹ آفس (Post office)۔ ڈاکخانہٕ۔

پوس کاڑ (پوسٹ کارٛڈ):۔ ن۔ موٗل: پوس کاڑ ڈاکخانہٕ کہٕ طرفہٕ جأری کوٚرمُت چِٹھی لیکھنہٕ باپتھ اکھ توٚن کاکذ پوٚٹ۔

پوس ماٹم:۔ ن۔ موٗل: پوس ماٹم <اَنٛگ: پوسٹ مارٹم (Post Martem) مَرنہٕ پتہٕ جسمُک ڈاکٹری مُلاحظہٕ (ژٕٹہٕ واٹھ بیترِ کٔرتھ)۔

پوس ماسٹر:۔ موٗل۔ پوس ماسٹر <اَنٛگ: پوسٹ ماسٹر (Post master) ڈاکخانُک آفسر۔

پوشِ ا:۔ ن۔ موٗل: پوٚش <س: پُشپَہ (ویدک)۔ ۱۔ کوسَم۔ گُل۔ گُلچ پھٔلے۔۲۔ چکن دوٚزی یا نقأشی بیترِ منٛز بنوومُت پوشُک نوٚموٗنہٕ۔ ۳۔ پیوٚل (انسانہٕ سُنٛد)۔

پوشہِ باغ:۔ یتھ باغس پوش آسَن۔ پوشہِ وأر (ورگہٕ پأٹھی) سوٗرگ۔

پوشہِ بٔرگ:۔ پوشہِ ؤتھر۔

پوشہِ پۆز، پوشہِ پۆزا:۔ ۱۔ لولہٕ تہٕ بیرٛھ بیترٕ ستی کأنٛسہِ پوش لایٕنی۔ پوش لأگی لأگی یژتھ کرُن۔ ۲۔ بٕٹہٕ کھانٛدرس منٛز لکنُک پٔتیم رَسم یتھ مہرینہٕ ہُنٛد ماٲلنی وٕد رمہرازس تہٕ مہرینہٕ پٹھ پلوترأوِتھ

پوش چھکان چھِ تہٕ اَہی کران چھِ۔

پوشہِ پڑنگ :- پلنگ یتھ پوش وَتھرِتھ آسَن۔

پوشہِ پھلَے :- ا۔ سونٛتہٕ پھلۍ مٕتی پوش۔ ۲۔ پھلیہ کال۔

پوشہِ ٹر :- پھلیہِ کالچ سو سَردی یوسہٕ ٹرِتھ گژھان چھےٚ۔

پوشہِ ٹُل (توٗل) :- پوش یوتالوٚت، نوزُک۔

مِ، پوشہِ ٹُل ڈاے۔ (رۄسُل میر)

پوشہِ تون ۔ خوشوٗن تہٕ پھولہٕ وُن وَرتاو :-

مِ ازٕ ہے یہِ کرٛشنہٕ جوسونیے
روشہِ روشہِ کرسے پوشہِ تونیے

پوشہِ تھَل :- ا۔ پوشہِ ڈوٗر۔ ۲۔ پوشہِ چمَن۔ ۳۔ پوشہِ نِہالی۔

پوشہِ تھُر :- پوشہِ زَنٛڈ۔ پوشہِ کُج۔

پوشہِ تھُر کھارٕنی :- پوشہِ تھُرِ ہنٛزٕ شکل بناوٕنی۔ پوشہِ تھُر بناوٕنی۔ (لَبہِ یا کاکدس بیترِ پیٹھ)۔

پوشہِ ٹھُر :- پھولنے پوش۔

پوشہِ چھتھر :- پوشن ہنٛز بناوٕمٕژ چھتٕری۔ یتھ چھترِ پوش لاگتھ آسَن۔ یہِ چھےٚ یوان کھاندرس منٛز مہرازس پیٹھ تھاونہٕ۔

پوشہِ چھائی :- (باغس منٛز) ہُرتھ پیمٕژ پھلَے۔

پوشہِ دَستہٕ :- پوشہِ گونٛد۔ گُل دَستہٕ۔ اَتھس منٛز یوٗن پوشہِ گیوٚڈ۔

پوشہِ ڈَل :- سو جاے یتہِ پوشی پوش پھلۍ مٕتی آسَن۔

پوشہِ ڈوٗر :- پوشہِ چمَن۔

پوشہِ زَنٛڈ :- سُہ زَنٛڈ یتھ پوش دژٕمٕتی آسَن۔ پوشہِ گرٛؤ پنھ۔

پوشہِ ژنٛجہِ پنہٕ :- پنہٕ نِس رٕفیق یا دوستہٕ سنٛز تمہِ کتھہِ یمن پیٹھ تیتھے ہیؤہ گژھِ نہٕ۔ بےٚ وٲری موٚحسوس نہٕ کرٕنی۔

پوشہِ ژوٚٹ :- منٛزس ژامَن برِتھ اَکہِ قسمٕچ پوراٹھ، (گرٛیرن)۔

پوشہِ کٲری :- گُل کٲری۔ چکن کام یتھ پوش کرِتھ آسَن۔

پوشہِ کُج :- ا۔ لوکٕٹ پوشہِ گُل۔ پوشہِ تھُر۔ ۲۔ اَکھ زَنانہٕ ناو۔

پوشہِ گُل :- ا۔ پوش دِیُون گُل۔ ۲۔ سُہ گُل یتھ پھلے آسہِ۔ یتھ کُلس پوش آسَن دژٕمٕتی۔ ۳۔ (ورگہِ) نیترٕ گژھ اکھ نچوٗ، یَس شُری کُنٛڈ آسَن۔

پوشہِ گونٛد :- ا۔ پوشہِ دَستہٕ۔ گُل دستہٕ۔ ۲۔ گونٛدِ بَدل دَستارَس لاگی مٕتی پوش۔ تم پوش یم شیٛرِ ہن لاگنہٕ۔ (پوٚنیتھٕری مہرازَن یا تمن یمن دوٚیم ترٛیٚیم نیتھرٕ اوس آسان اَسی گونٛد بَدَل دستارس پیٹھ کینہہ پوش لاگتھ تھوان)

پوشہِ گونٛدر :- لوکٕٹ پوشہِ گونٛد۔ (گونٛدر چھُ گونٛد لفظُک ژھوٚٹ)۔ ۲۔ ٹاٹھنیارٕ کنہِ کٲنٛسہِ زَنہٕ تہٕ یوان وَننہٕ۔

پوشہِ لنٛجہِ واو کرُن :- سبٹھاہ یزتھ کرُن ۔

پوشہِ مال :- ۱۔ پوشن بنومُت ہار ۔ ۲۔ اکھ زنانہٕ ناو ۔

پوشہِ موٚت :- ۱۔ پوشن پتھ متھوٚمُت ۔ ۲۔ (ورگہٕ پأٹھی) مدُن ۔ ماشوق ۔

پوشہِ وَرشُن کرُن :- (یزتہٕ باپتھ) پوشہِ روٗد کرُن ۔ پٮ۪ٹھ پوش ترٛاوُنی ۔ پوش پٮ۪ٹھ چھکٕنی ۔

پوشہِ وأر :- لوکُٹ پوشہِ باغ ۔

پوش پھوٚلنی :- پوش نیرٕنی ۔ پھٕلٕنی نیرٕنی ۔ ۲۔ (ورگہٕ) بجا گژھُن ۔ بہار وُچھُن ۔ خوش تہٕ خوشحال آسُن ۔

پوش ۲:- <ف: پوش ۔ ۱۔ وُلٕین ۔ مِ، میز پوش ۔ پلنگ پوش ۔ ۲۔ وُلتھ ۔ لأگتھ ۔ مِ، سفید پوش ۔ پونبر پوش ۔

پوش ۳:- ن ۔ موٗل : پاش <س : پلاشن ۔ ۱۔ اکھ لکٕر ذاتھ ۔ اکہِ قسمُک گُل تہٕ تِمچ ہٕٹ ۔ ۲۔ پأش لکرِ ہُند بنومُت کانٛہہ چیز بیترِ ۔

پأش ۱:- پوش ناوکہِ کلٕنگ یا اُمچہِ ہیچہِ ہُند ۔ مِ، پأش نار ۔ پأش دَن، پأش ہٕٹ ۔

پوشہِ نوٗل :- سونہٕ رنٛگہٕ اکھ جاناوار ۔

پوشہِ نیٖٹ :- موٗل ۔ پوشہِ نیٖٹ <؟ اَکِس لوکٹِس جاناوار سُند ناو یُس سبٹھاہ تھزٕرَن پٮ۪ٹھ چھُ روزان ۔ یہ چھُ کرٕہُن آسان ۔

پوشُن :- ن ۔ موٗل : پوش <س : پُشیتہ ۔ پُش ۔ ۱۔ برابر یُن ۔ کأفی آسُن ۔ پرٕنہٕ ییوٚن ۔ ساری نِیہ سوٚمب آسُن ۔ مِ، بتہٕ پوشُن ۔ ۲۔ (أہی) لسُن ۔ زِندٕ روزُن ۔ ۳۔ یاپُن ۔ تَل دِتھ ہکُن ۔ کأنٛسہِ پأٹھ ہکُن ۔ مِ، ہہٕس کُس پوشہِ ۔

پٔشکھ تہٕ نَے ژٕوٗ لگھ تہٕ نا :- ییلہِ نہٕ کأنٛسہِ پکن پایہ آسہٕ یا زبردستس نِش مُقابلہٕ کرنُک طاقتھ آسہِ تیلہِ پرٕلوٚب ہیوٚن یا پوٚت ژٕلُن ۔

پوشن پایہ :- تہِ ییمہِ ستی زٕینہٕ زِ ۔ طاقتھ ۔ بَل قأبلِیتھ زینٕنک ماد ۔ یاپنس سوٚمب ہکتھ ۔

پوشناوُن :- بأگراونس منٛز کُنہِ چیزٕس بیترِ برابری اَنٕنی ۔ ساری نِیہ واتناوُن ۔

پوشتہٕ :- ن ۔ موٗل : پوشت <س ؟ پُشناتہٕ] ۔ مُبارکھ ۔ وٕدٕو ۔

پوشنے :- م ۔ موٗل : پوشنے <س : پُش] ۔ بُرزٕر ۔

پوک :- ن ۔ موٗل : پاک <س : پاکہَ ۔ یہ پاکہٕ آمُت آسہِ ۔ مِ، اڈٕ پوک نٮ۪ش پوک بیترِ ۔

پوگر :- ن ۔ موٗل : پوکر ۔ <؟ ۔ رَبہٕ تہٕ ہلہِ بنومُت بوٚڈ تھوٗبُن ۔ یہ چھِ ڈٕلہِ کھٕن رادَن پٮ۪ٹھ سبزی، ہند وہند تہٕ خربُزی بیترِ وٕ پداونہٕ باپتھ وٕہراوان ۔

پوگ :- ن ۔ موٗل : پوگ ۔ ۱۔ سُہ ہینٛگ یُس وایان چھِ ۔ دَیان چھِ زِ قیامژ دوٚہ ییہ لوٗکن زِندٕ کرنہٕ موکھہِ پوگ واینہٕ ۔ (صوٗرِ اسرأفیل) (ورگہٕ پأٹھی) ناش ۔ شِکٕس ۔ زوال ۔ مِ، پوگہٕ لَد، پوگہٕ کٹھ ۔

پوگہٕ موغٕل :- تبأہی کانٛچھُن وول ۔

پوگ اَنُن :- شِکَس اَنُن ۔ زوال اَنُن ۔

پوگ وایُن :- (ہزلہٕ کِنی) ذٔلیل کٔرتھ ژٔلراوُن ۔
ٹین وایُن ۔

پوگ یُن :- شِکَس یُن ۔ زوال یُن ۔

پولوٗ :- ن ۔ مؤل: پولوٗ > اَنگ : پولوٗ > بُلتی : پولوٗ ۔ م، تبتی :
پُلو ۔ (Polo) ۔ بوٚڈ ہال ۔ اکھ انگریزی کھیلہٕ
ہُند ناو (یَتھ منز گُرِس کھٔسِتھ اکھ زٕتجھ ہالہٕ لورِ
سٟتی بَرَس ٹھلہٕ چھےٚ کڈنہٕ یوان) ۔

پوٗن ا :- ن ۔ مؤل: پوٗن > پراکرت : پنہ] ۔ کُنہٕ رِشتُک
طور طرٕز ۔ کانٔسہٕ ہُند ہیوٚہ وَرتاو ۔ م، دایہ
پوٗن ۔ وبسہٕ پوٗن ۔

پوٗن ۲ :- ن ۔ مؤل: پوٗن > س: اَپانہ ۔ یاپینڈ ۔ جِسمُک
سُہ اَنگ یَپٲرکۍ بوٚڈ ادرار، مأدان کران چھِ ۔

پونہٕ، پأنہٕ :- م ۔ مؤل: پوٗن > س: پَد + وَرنہ ۔ اَتھن
کھورَن ہنٛزِ پھرٛ اٹہٕ ۔ اَتھن کھورَن یمہٕ رُمہٕ
ہِشہٕ پھٹنہٕ سٟتی گرٛھان چھےٚ ۔

پونہٕ پھٹنہٕ :- پأنِن آب نیرُن ۔ پأنِن چار لگنہٕ سٟتی
أندریم مادٕ نبر نیرُن ۔

پونہٕ گرٛھنہٕ :- اَتھن کھورَن پھرٛ اٹہٕ گرٛھنہٕ ۔ اَتھ
کھور پھٹنی ۔

پونی :- ن ۔ مؤل: پانی > س: پانیِیہ ۔ آب، زَل، سُہ مادٕ
یُس کرٛیرٕن، کولن، سَرَن تہٕ سٔدرَن بیترٕ منز
آسان چھُ ۔

پاں اَٹھ :- پکہٕ وٕستھ آمُت سٹھاہ آب ۔ آبہٕ
سٕہلاب ۔

پاں بَطخ :- (ورگہٕ پأٹھی) یُس یژھ پأٹھی آبَس منٛزٕ
روزان آسہٕ ۔ ہانٛز ۔ ناوِ منز روزُن وول ۔

پاں بوٚر :- سُہ بوٚریا گوٚدیپٲرکۍ آبَس وَتھ ییہٕ دِنہٕ ۔
سگہٕ باپتھ ژٕوٚ ٹمُت بوٚ ریپٲرکۍ آب آسہٕ یوان ۔

پاں پرٛد (گرٛھن) :- آبہٕ ہَوا بدلی کِنی بیرام
گرٛھن ۔ میأدٕ ڈٕلُن ۔

پاں پھٔیوٗر :- ہوٚکھمُت کُل یَتھ سَگ دِنہٕ سٟتی ییہٕ
ژُو آسہٕ پھٔیوٗرمُت ۔

پاں پھٔیوٗر :- ا ۔ پاں قطرٕ ۔ آبہٕ قطرٕ ۔ ۲ ۔ (ورگہٕ
پأٹھی) زاشُر ۔

پاں ترٛٹھ :- وُزملہٕ سٟتی یوسہٕ پاں بُسر پیوان
چھےٚ ۔ رٔوٕ ترٛٹھ ۔ آبہٕ ترٛٹھ ۔

پاں چھوٚل :- سو آبہٕ دِکِنی یوسہٕ تھزٕرٕ پیٹھ وَسان
آسہٕ ۔ م، دٕژ اوکھ کوٚش گرٛزٕ پاں چھوٚلو!
(پٔرکاش رام) ۔

پاں دَکہٕ :- آبُک زور ۔ آبُک زورٕ سان وَسُن ۔

پاں دَگ :- ا ۔ آبُک کُنہٕ پیٹھ زورٕ پیوٚن ۔ ۲ ۔ آبہٕ
دِکِنی ۔ م ۔ وٕج دَگ ۔

پاں ڈوٗگ :- ٹینڈٕس پیٹھ کھٔرٕ منٛز بستہٕ ۔

پاں رِکھ :- ا ۔ آبہٕ رِکھ ۔ زأوِج پاں دار ۔ لوٚکٹ
جوے ۔ ۲ ۔ رِکھٕ ہندی پأٹھی آبُک نشانہٕ ۔

پاں زال:- اکھ بِمارِ ہُند ناو ییمہِ ستی سأری ہے پانس نکی نکی پھنبھر نیران چھِہ۔ واپٔتی۔

پاں ژادَر:- آبشار۔

پاں ژال:- ا۔ وٕہرِتھ منز اَتھس روٗژُمت آب۔
۲۔ تیوٗت آب یوٗت وٕہرِتھ منز اَتھس واتہِ۔
وُچھو "پنژال" تہِ۔

پاں ژھل:- آبہٕ ینٛدر۔ یُس گرٹہٕ پانہٕ ستی پکان آسہِ۔

پاں سَرُ پھ:- اکھ زأوِج سَرپھ ذاتھ یوسہٕ پأنس منز آسان چھےٚ۔ آبہٕ سَرُ پھ۔

پاں سأر:- اکہِ جایہِ پٮ۪ٹھ بٮ۪یِس جایہ لاکولاکو آب نُین۔ آبہٕ سأر۔

پاں شین:- آبہٕ شین۔ سُہ شین یتھ آبُک حصہٕ زیادٕ آسہِ۔ تم شینہٕ تھوٗ سی ییم پہٕ یتھ پوٗنے وبگلان چھِہ۔

پاں شوے:- (ل۔م) کھور چھلٕنی۔ اَڑی کشہٕ تہٕ آبہٕ ستی کھور چھلٕنی۔ وٕہرِ پَن ترأوِتھ ترنہِ پانہٕ ستی کھور چھلٕنی۔

پاں کسی:- تم لوٗکھ ییم گُنہ کولہِ ہٕندِس اَندَس پٮ۪ٹھ بسان آسَن۔ یہٕندِس زٕمینِس پشپَن وانہِ ستی سنگ بیتر آسہِ واتان۔

پاں گر:- آبہٕ گر۔ پَش دِتھ آبہٕ حوض، ییمہِ پٮ۪ٹھ آب نلکوٗ ژری یہِ بأگرنہ ییہ۔

پاں گوژھ:- اکھ قِسمٕچ ہأنگٕنی یتھ منز پوٗنی آسان چھُ۔

پاں گرٹہٕ:- ا۔ آبہٕ گرٹہٕ، یُس گرٹہٕ آبکہِ زور یِکھ

۲۔ گرٹہٕ پھِر ناونہٕ باپتھ یوٗتاہ آب بکار آسہِ۔ آبُک اَکھ میٹر۔

پاں گرٛاے:- ا۔ (دانہِ ووٗنس منز) ژورَ وننہٕدَ ومنز گوڈنچ ننہٕد۔ ۲۔ پلوٗس بیترِ پاں چھوکھ۔ پانہٕ ستی چھوکھ کڈُن۔ ۳۔ پأنس یوسہٕ گرٛاے لگہِ۔ زیر بیترِ لگنہٕ ستی آب اورِ یور ڈلُن۔ گتہِ ستی یُس آب بٹھس کُن کھسہِ تہٕ ستی واپس وسہِ۔

پاں گرٛوکھ:- تیوٗت پوٗنی یوٗت اکہِ پھِرِ ننٛگلتھ ہٮ۪کی زِ۔

پاں موکھتہٕ:- نقلی موکھتہٕ۔ موکھتس ہیوٗ مگر اصل نہٕ۔ پھوتہٕ۔

پاں نٮ۪ر:- پوٗنی سارَن وول۔ یُس لوٗکن آب سأرِتھ گزار کرِ۔

پاں نٮ۪ل:- یتھ پوٗنی آسہِ آمُت۔ یتھ آب آسہِ ستی (خاص کرِتھ کُنہِ کھینہٕ چیزس بیترِ) آبہٕ گت۔

پاں دا:- ناوِ اَندر سو جاے یتٮ۪تھ سریوٗ یوٗمُت آب جمع چھُ سپدان۔ وُچھو "پاہ نوٗ" تہِ۔

پاں یچھ، پاں یوٗچھ:- اَژأرٕ۔ سُہ یُس (بٹہٕ رسمہٕ موٗجوٗب) ژٕہمہِ دوٗہ صٕبحنس یارِ بلس پٮ۪ٹھ موردٕ سٕندی نأوی دِیٕتُمت دان تہٕ پلورتہِ۔

پوٗنی کانٛز:- زَنانَن ہُند ووڈ چھلنٕک سامانہٕ، تہٕ ذٕپتھ گو زامُت دود، تیل تہٕ آب بیترِ۔

پوٗنی کانٛز لَدُن:- زَنانَن ہُند کلہ چھلُن تہٕ شرٛان صفأیی کرٕنی۔

پوٗنزلدُن :- زَنانَن ہُنٛد کلہٕ چھلُن ۔ آب لدُن ۔

پوٗنز یُن :- ۱۔ پوٗنز وُزُن ہیوٗن ۔۲۔ آب کھسُن ۔
آبَس ہُر بر سپدُن ۔ مِ، وٗری یا وَس ہیوٗتُن بیٚیہ
ہَن پوٗنز یُن ۔۳۔ (اُسَس) آب یُن ۔

پوٗنٛبر :- م ۔ موٗل: پوٗنٛبر < ف: پنبہ + ک: اِر ۔ پشمینہٕ فِرد ۔
خاص اُرتھ یتھ کنارِتھ پلَس کاٗم آسہٕ گُرتھ ۔

پوٗنٛبرِ دیار :- تمہٕ ہارِ یمہٕ کورِ مول کھاندرس پیٹھ کورِ
ہٕندِس مامہٕ ہیٚہرَس پوٗنٛبرِ بَدَل دِوان چھُ ۔

پوٗنٛبرِ مَدُن :- (ہزلہٕ) یُس پوٗنٛبر وُلتھ گنہٕ آسہٕ نہٕ
وہٕژان ۔ سُہ یُس پوٗنٛبر وُلتھ ژھٕنگان آسہٕ ۔

پوٗنپُر پانٛپر :- ن ۔ موٗل: پوٗنپر < س: پدسہ پُر] کٔشیرِ
ہٕنٛز اَکھ سَرے ۔ ییٚمیُک کونگ مشہوٗر چھُ ۔

پوٗنپُر :- ن ۔ موٗل: پوٗنپر < ؟ پَرنہٕ + پتنگہ ۔ اَکھ
وُپھوٗن کیوٚم یُس ژٕانٛگِس، شِمہَس بیترِ اَنٛدی
اَنٛدی نِشان چھُ ۔

پوٗنپرِنی گتھ (کرٕنی) :- ۱۔ پوٗنپرِ سُنٛد ژٕانٛگِس،
شِمہَس اَنٛدی اَنٛدی پھیرتھ دٕزِتھ پیوٗن ۔
۲۔ (ورگہٕ پاٹھی) سَخ ماے آسنہٕ کِنی کاٗنسہِ چھیٚپہِ
لگُن ۔

پوٗنٹھکھ :- ییرِ ٹکرٕ ۔

پوٗنٹھل :- موٗل: پوٗنٹھل < س: ؟پُٹّ ۔ بیوٗقوف ، پھکٕی
(گوٗمت) نہ لگہٕ ہار، خجل ۔

پوٗنٹھل کرُن :- گنہِ لایق نہٕ تھوٗن ۔ بیوٗقوف بناوٗن ۔
پھکٕی کرُن ۔ خجل کرُن ۔

پوٗنٹھل گژھُن :- بیوٗقوف بَنُن ۔ پژھُن ۔ خجل گژھُن ۔

پوٗنٛد :- ن ۔ موٗل ۔ پوٗنٛد < ؟م: ہنٛدی: اُردوٗ: پینڈا ۔
آسامی ۔ پیڈا = ک: پوٗنٛد] ۔ (لکہٕ پاٹھی) ۔
زنانہٕ ہٕنٛز سَترٕ چہٕ جایہٕ وَنان ۔

پوٗنڈ :- ن ۔ موٗل: پوٗنڈ < اَنگ: پوٗنڈ (Pound)
۱۔ ولاے تی موہَر ۔ سونہٕ سُنٛد پوٗنڈ ۔۲۔ اَیتِنٛ
سِکہٕ ۔ اکہٕ سِکُک ناوُیس روپیہ ہُنٛد شُرا ہیٚم
حِصہٕ مانہٕ یوان اوس (یہ چھُنہٕ ووٚنی چلان)
۲۔ لگ بگ اَڈ سیر ۔ اَکھ انگریزی پرمانہٕ ۔

پوٗنڈ مال :- م، ن ۔ پوٗنڈ مال < اَنگ: پوٗنڈ + س: مالا]
موہرن بناوِنہٕ مال ۔ یہ چھُ اَکھ زیور ۔

پوٗنسہٕ :- وُچھو "پوٗنسہٕ" ۔

پوٗنٛگھُر (پوٗنٛگھر) :- ن ۔ موٗل: پوٗنٛگھر < س: ؟ پکشہ +
ک: اِر] ۔ ژَنج ۔ پوٚژھُر ۔

پوٗنٛگھر پھرُن :- شرارتَس منٛز کاٗنسہِ گَن تھَر گُرتھ
بِہُن ۔ یَل دِتھ ہیوٚرگن بُتھ گُرتھ بِہُن ۔

پوٗنٛگھُر دیُن :- ۱۔ ژَنجہٕ ستی پکُن (ژوریٚنگس بیترِ
سُنٛد) لتھ کھوکھرِ پکُن ۔۲۔ یتھہٕ تتھہٕ کاٗم بیترِ
پکناوٕنی ۔ وارِ وارِ کینٛہہ کرُن (یَیلہٕ بُتھِ واریاہ
مُشکِل آسَن) ۔

پوٗنگہٕ :- ن ۔ موٗل: پوٗنگ ۔ < م، ہ: پونک ۔ ۱۔ لوکٹ نور ۔
۲۔ (ہزلہٕ پاٹھی) کمیوٗنسٹن وَنان ۔

پووا:- ن۔مؤل: پاو<س: پاد۔ ا۔ ہیرِ کھسنہٕ یا وَسنہٕ باپتھ کھور تھَوٕنچ جاے ۔ یارِ بَلُک سام۔ زینہٕ۔۲۔ (ورگہِ پاٹھی) دَرجہِ۔ مِ، پاوِ پاوِ ووت سُہ کتہٕ کور۔

پاوِ پاوِ والُن:-۱۔ ہیرِ پیٹھہٕ پاوِ پتہٕ پاوِ وأنتھ بون واتناوُن۔۲۔ وارِ وارِ لُہرِتھ ژھٕٹُن۔ مِ، تمو وول پاوِ پاوِ پتہٕ نٕے گرٕ۔۳۔ وارِ وارِ کأنسہِ تنزُل أنُن۔ وارِ وارِ کأنسہِ جوش کم کرُن۔ حوصلہٕ پھُٹراوُن۔

پاوِ کھسُن:- تھزرس کھسُن۔ ہیؤرکھسُن۔ أکس بیٚیِس پیٹھ کُن کھسُن۔

پاوِ وسُن:- ہیرِ پیٹھہٕ بون وسُن۔ تھزِ جایہ پیٹھہٕ نہٕ روزُن۔ (ورگہِ) بجانہٕ روزُن۔ گرُن۔ تنزُل گژھُن۔

پاوِ والُن:- کانٛہہ تھزرِ پیٹھہٕ بون والُن۔ کانٛہہ کُنہِ تھزِ جایہ پیٹھہٕ گراوُن۔

پأوِ:- "پوو" لفظُک جمع۔

پأوِ ہیر:- ووتھ ہیر، سوٚ ہیر یوٚسہٕ اوٚرِ یوٚرڈالنہٕ تہٕ ییہِ۔

پووٚ۲:- ن۔مؤل: پاو۔ ا۔ وول یتھ منٛز کینٛہہ بنٛد ییہِ تھَونہٕ یا کینٛہہ تارنہٕ ییہِ۔ ہأنگل یا ٹرماڈ بنٛد تھونہٕ باپتھ شٔستر وکوو۔۲۔ ہشہ نہِ ہُند وول۔

پووٚ۳:- ن۔مؤل: پاو<س: ? پاتر۔ سُہ بانہٕ یتھ منٛز کینٛہہ خُم کھارنہٕ باپتھ تراوان گژھان چھِ۔ مِ، کأنٛز پوو۔

پووَل:- م۔مؤل: پووَل <ہنٛدی اُردوٗ: پاولی]۔ ژوٗنی۔ ژوٗن آنٛن ہُنٛد سِکہٕ۔ روپیہِ ہنٛدِ ژؤری منٛز حصُک سِکہٕ۔

پووچہ:-م۔مؤل: پووچ<س: پارشوٚکہٕ یاف: پایچہٕ۔ ا۔ لرکانہٕ (گُرِ یَسَن)۔۲۔ لنٛگ، پاچہٕ بیترِ۔

پووچہ کڈُنہٕ:- اُڈی جہِ پھُٹراونہٕ۔ مار دِتھ لرکانہٕ پھُٹراونہٕ۔ سَخ لایُن۔

پوہ(پوہ):- ن۔مؤل: پوہ<س: پوشہَ۔ ا۔اکہِ رہتُک ناو۔ دیٚسی ژٕہیم رِہتھ۔۲۔ سُہ پرٛؤگ یُس ماٛلنٛی کورِ ہنٛدِ گوڈنکہِ پیٚنہٕ تسٛنٛد وأرِ سوزان چھِ۔۳۔ توٚمُل تیٚؤر بیترِ یُس کھاندرس کھوٚندرَس پیٹھ ورتاوٕ کنہٕ مأنٛزی رأژ دوہ انان چھِ۔

پُہی پَن:-۱۔ پوٚہَس منٛز پُتھرس پیٹھ سمیوٗمُت سُہ سبٹھاہ پَن یُس گلوٕ پیٹھہٕ پیوٗمُت چھُ آسان۔ سُہ کانٛہہ چیز بیترِ یُس پُہی پنٛکی پأٹھی ہرِتھ آسہِ پیوٗمُت۔۲۔ پُہی زرٛنٹُک پَن۔

پُہن واو:- پوہ رُکس رتبس منٛز ژھٹھ۔ یہِ چھےٚ سخ سَرد آسان، خاص کرِتھ تمن تیز ہٕنکش۔ خطرناک یِم یٔتی ژتہِ آسَن۔

پُہی:- پوٚہَس منٛز۔ پُہنس رتبس منٛز۔

پوٚہہ وُنَل (وُنہ):- سوٚ وُنَل یا ززِ اٹھ یوٚسہٕ پوٚہَس منٛز ئیس آسان چھےٚ۔

پوٚہہٕ بوگ:- تِم چیز بیترِ یِم پوہ پرٛؤگس پیٹھ کورِ

ہُند وأرِ وسوزان چھِ۔

پوہہِ پھَل:- سُہ توٗمُل یا بیٚنہِ کانٛہہ جِنس یُس کورِ مأیِلس یا گوٚبرِ مأیِلس کس کوے بیترِ مأنزی رأژ کیٚت اَنان چھِ۔

پوہہِ کٔتھ:- سُہ کٔتھ یُس پوہَس پیٹھ اَنہِ چھُ یوان۔

پوہہِ کِکر:- پوہہِ کس رٔتس منٛز کٔتھ کٔشہِ ستی لوٗگمُت کوٗر۔

پوہہِ گٔٹہٕ:- پُہہ سہِ رِنٛچ اَنہِ گٔٹہٕ، پوہَس منٛز چھےٚ رأژ سبٹھاہ زِیچھ آسان تہٕ دوہَس تہٕ چھےٚ ڈِہی ژھیتیٚ ہِش گژھان۔

پوہہِ گاڈ:- سو گاڈ ئلی یوس پوہہِ گٔٹہٕ پچھ بوموارِ یا بٹہِ وار یا سکھی دریا گر دِو تا رَنزو َنہٕ باپتھ دِنہٕ چھےٚ یوان۔

پوہہِ ننتھ:- سو موٗن یوس پوہَس منٛز تیر ن ہنہِ ییہِ۔

پو

پوپَے:- م۔ موٗل: پوپَے <؟۔ اَکھ کُنٛڈی زِنٛڈ یتھ کھیوٚن لایق اَکہِ قسمُک موٗنیرانِ چھُ۔

پوپھ:- م۔موٗل: پوپھ <پرٛاکرت: پپھی]۔ مألی سٕنٛز بیٚنہِ۔

پوپھ چاے:- چاے دِنُک اَکھ رَسم۔ یہِ چھےٚ پوپھ باتھرَن ہنٛز میکھلہِ پیٹھ سالرینٛن تہٕ أبپد تۄ اوَن والِبن چاوان۔

پوپھو:- پوپھِ ہُند روٗن۔ مألی سٕنٛز بیٚنہِ ہُند خاندار۔

پوپھتہٕ بٔے کاکنی:- پوپتھرِس بأے سٕنٛز آشنی۔

پوپھتر بیٚنہِ:- پوپھہِ سٕنٛز کوٗر۔

پوپھتر زام:- رٕنی سٕنٛز پوپھتر بیٚنہِ۔

پوپھتُر بوے:- پوپھِ ہُند نیچو۔

پوپھتُر زأمیہ:- رٕنی سٕنٛز پوپھترِ بیٚنہِ ہُند روٗن۔ رٕنی سُند پوپھتُر بیمہِ۔

پوتچ:- م۔ موٗل: پوتچ <س: پتلہ۔ پوتُل لفظُک ماد۔ ا۔ لوکُٹ پوتُل یا بُت۔ ۲۔ شُربن ہنٛز اَچھ دأر۔ ۳۔ لأری مہٕ۔ باجرِ پھوٗل۔

پوتُل:- ن۔ موٗل: پوتُل <س: پتلہ۔ ٹھوکُر۔ پۄزا کرنٛچ موٗرتھ۔ کنِو موٗرتھ۔ (ورگہِ پأٹھی) موٗٹھن ہیوٗہ اِنسان۔

پوٹاس:- ن۔موٗل: پوٹاس < آوازِ پیٹھ ژنٛجہِ ہنٛز آواز۔ ٹھپ، شرٛپھ۔ ٹاس نیرنٛچ آواز۔

پوٹأچ، پوٹأچ:- م۔ موٗل: پوٹاچ <س:؟ پٹتھ]بأر شکلہِ پچہٕ ٹُکرٕ۔ تھپہِ دار پچہٕ چھَل ییمہٕ ستی بور سوٗتراونہٕ چھُ یوان۔

پوٹأسی:- م۔موٗل: پوٹاس <س: پٹکا۔ چھانہٕ سٕنٛز تو رَژ یتھ پٹہٕ کھوٗل چھُ آسان۔

پوٹر:- م۔موٗل۔ پوٹر <س: پوٹہ+ک:ار۔ گٕہی ناریُک بوٚنیم حصہٕ۔

پوٗڑھ:- م۔ موٗل: پوٗڑھ <س: پوٹہ یا پۄتہٕ۔(ٹرنر)] گٕہی نور۔ رکبہٕ نور۔

پوجر:- ن۔مؤل: پوجر <پڑاکرت : پولہَ+ک: اَر، یاس:پُلبہ۔پلتہَ]۔نہٕ لگہٕ ہارآسُن۔گُنہٕ کارُک نہٕ آسُن۔ گومُت تہٕ گُذریوٗمُت آسُن۔ ژھوٗرُے تہٕ کھوکھر آسُن۔

پوختہٕ:- مؤل: پوخت<ف: پُختہ۔ا۔ پوٗر۔ برابر۔ ۲۔پوٚیہِ مُت۔پیٚیہٕ مژ۔یہ چھےٚ پوختہٕ سیر۔۳۔ پیٚوٗمُت ، خام نہٕ۔ مِ، پوختہٕ موٚے یأتی ہیٚربس۔۴۔ میژ پوٗر۔ وَزنس برابر۔خام نہٕ۔ وَٹہٕ۔ مِ، پوختہٕ سیر۔ پوختہٕ روپےٚ ۔۵۔ زانہٕ وُن۔تبلنگ۔ہُشیار۔۶۔دوٗر۔محکم۔یتھ نہٕ پروائے گژھِ۔۷۔پائےدار۔پوٚک۔پوشوٗن۔ مِ،پوختہٕ رَنگ۔

پوختاوُن:-۱۔پوٚک کرُن۔۲۔کتھ پیچ کرٕنی۔۳۔دَمہٕ کڈُن۔۴۔گُنہٕ پیٹھ آماد کرُن۔لیہٕ اُنُن۔

پوختہٕ روپےٚ:-ڈَبل روپے۔

پوختہٕ کرُن:- پوٚک کرُن۔ کانٛہہ کسَر نہٕ تھاوٕنی۔ تیُتھ کرُن یُتھ نہٕ آب اَژِ۔

پوختہٕ کار:-کأری گر۔ہونَرمنٛد۔یَس کأم تگان آسہِ۔ ۲۔حبسہٕ ہُشیار۔

پوختہٕ مغز:ہُشیار۔عاقِل۔گاٹُل۔کتھِ وأتتھ،وأقف۔

پوختُن:- پپُن۔ پوٚپ بنُن۔ خام نہٕ روزُن۔ چالاکھ بنُن۔

پوراٹھ:- م۔مؤل: پوراٹ<س: پرا+ستھ+ا+ک+

روٗٹہٕ] گوٗس پیٹھ بنأومژ وَرق دار ژوٗٹ۔

پوران:-ن۔مؤل: پوران <س: پڑانہ]تمہٕ شاستری کتابہٕ یمن منٛز پڑانٛہن دیوی دِوتاہن رازن تہٕ ویرن ہُنٛد حال تہٕ کتھ بیتر دٕرج چھےٚ۔

پوران پھرٕنی:- (ورگہٕ پأٹھی) زیوٗٹھ زاپتھ وَنُن۔رادن پیٹھ رادوَننی۔زٛٹھرأوی زٛٹھرأوی کتھ وَننہٕ۔

پورُش:-ن۔مؤل: پورش<س: پُرشہَ۔ا۔مرٕد،موٚہنیو۔ ۲۔روح۔

پورشہٕ کار:-مردی ہنٛز کأم۔بوٚڈوری ہنٛز کأم۔

پورشارتھ:- ن۔مؤل: پورشاتھ <س: پُرشارتھ] وُدیوٗک۔ووتھ ژھانٹھ۔یتن۔کوٗشش۔

پوژھر:-م۔مؤل: پوژھر<س: پُچھ چھ+ک:ار۔ا۔ ژٕکجہ پیٹھ لِٹس تام سُہ حِصہٕ یُس گاوِگر بیترِ گلناوان چھ۔۲۔(ورگہٕ پأٹھی)سوزنانہٕ یوسہٕ ژٕکجہ گلہٕ وان پکان آسہِ۔

پوژھِ لوو:-ن۔مؤل: پوژھ لاو<س: پُچھ+لوپاکہَ۔ ہ: لووا۔ا۔ شالس یا ہوٗنس ہیوٗہ اکھ لوٗکٹ ڈٕرِنٛد یَس لِٹس زٛٹھی تہٕ گٔنی وال آسان چھِ۔ ۲۔ (ورگہٕ پأٹھی) پتہٕ پتہٕ پکن وول۔ستی ستی آسَن وول۔

پوژھُر:- ن۔مؤل: پوژھر<س: پُچھ چھ+ک: اُر۔ اُلکہٕ ساتی منٛدٕج۔لوٗٹ تہٕ لِٹس نِش سُہ حِصہٕ

یُس گلہٕ ناونہٕ یِیہِ، یتھٕ کُنی دُمبہٕ کٹَس آسان چھُ۔ ۲۔ پٔتی کُنی نبرٕ درٛ امُت ترٛ کھ۔

پوٗسُر :۔ ن۔ مؤل: پوٗسر] گدامیُگ سُہ حِصہٕ یُس چِلَس منٛز بَند چھُ تھوٗنہٕ یِوان۔

پوٗستَک :۔ م۔ مؤل: پوٗستک <س: پُستَک]۔ پوٗتھی۔ کتاب (چھٕپِتھ یا قلمی)۔

پوٗشاک :۔ ن۔ مؤل: پوٗشاک <ف: پوٗشاک]۔ نالٕی لاگنٕی پَلو بیترِ۔

پوٗشاک پأرُن :۔ جان پأٹھی پَلو لاگنی۔ پَلو لأگِتھ پان سجاوُن۔

پوٗشکر، پوٗشکر :۔ ن۔ مؤل: پوٗشکر <س: پُشکر۔ ۱۔ اَکھ بوٗٹہِ ذاتھ۔ ۲۔ اَکہِ جواٗہرُک ناو۔ اَکہِ قِسمُک لال۔ ۳۔ سِری نگرس پٔچھمی کُنی ۴۰ میل دوٗر اَکہِ ترٛتھُک ناو۔ ۴۔ ہندوستانَس منٛز اَجمیرَس نکھہٕ اَکہِ ترٛتھُک ناو۔

پوٗکھر :۔ م۔ مؤل: پوٗکھر <س: پُشکر۔ ناگ۔ سو جاے ییتہِ آب وُزان آسہِ۔

پوٗکھرِ بَل :۔ ۱۔ پوٗکھرِ أندی پٔکھی جاے۔ ۲۔ ہارِپرٛبتَس نکھہٕ اَکہِ مشہوٗر ناگُک تہٕ تتھ أندی پٔکھ جایہِ ہُند ناو۔

پوٗکھُر :۔ <پرٛاکرت: پوٗکھر۔ س: پوٗشکر۔ ۱۔ وو کھلُک، کنٛزُک بیترِ منٛز یُم سنبر یا منٛز یُم گوٗل۔ ۲۔ کُلِس بیترِ أندی أندی سگہِ باپتھ بنوومُت روٗو۔ ۳۔ کرٛ یرٛٹھیُک سُہ حِصہٕ ییمہِ سٟتی نار تُلان چھِ۔ ۴۔ لونہِ ہُند پوٗترٛ۔

پوٗکھُر ترٛاوُن :۔ کرٛ یرٛٹھِس بیتر پوٗکھُر بَدلاوُن یا نٔو پوٗکھُر ترٛاوان۔

پوٗکھوٗر :۔ ن۔ مؤل۔ پوٗکھَر <س: پوٗشکر پرٛاکرت: پوٗکھُر]۔ ہہند وہند کُل۔ خَربُزی کُل، لأر کُل۔ اکہِ کُل، ییمن سأری نٔے چھِ پوٗکھوٗر رَوَنان۔

پوٗلاد :۔ ن۔ مؤل۔ پوٗلاد <ف: پوٗلاد۔ فولاد۔ شٔستر۔

پوٗلادُو، پوٗلأدی :۔ فولأدی۔ شٔسترٕو۔ (ورگہٕ) دوٗر، مضبوط۔ مِ، پوٗلادو دِل۔

پوٗلاو :۔ ن۔ مؤل: پوٗلاد <س: پُلاکہَ۔ ف: پلاو یا پُلاو۔ گوٗس پیٹھ روٗنمُت بَتہٕ۔ یتھ مازتہٕ میوٕ بیتر سٟتی ترٛاوان چھِ۔

پوٗلُر :۔ ن۔ مؤل: پوٗلر <پرٛاکرت: پوٗلہ+اُر]۔ پوٗتھ۔ یَس خوش کرَوُن وتِچھُر آسہِ۔

پوٗلُن ۱ :۔ مؤل: پوٗل <پرٛاکرت: پوٗلہ+ک: اُن۔ ۱۔ کمزور گژھُن۔ ڈیلُن۔ لیہُن۔ نرمُن۔ آن ہتر۔ ۲۔ حوصلہٕ پھٹُن۔ ہمتھ نہٕ روزٕنی۔ لیڈُن۔ ۳۔ مونڈُن۔ موٗنڈ گژھُن (زیادٕ استعمال کرنہٕ سٟتی کانٛہہ ہتھیار بیترِ)

پوٗلُن ۲ :۔ (چاروأے سُند) اُپٹھُن۔

پوٗنَرزَنم :۔ دوٗیم زَنم۔ دُبارٕ زنمَس یُن۔ مرِتھ بییہٕ زیُن۔

پوٗنَروَس :۔ ن۔ مؤل: پوٗنَروَس <س: پُنَروسُ]۔ اَکھ

پوٚجَر :- ن ۔ مؤل: پوٚجر <پڑاکرت : پولہٕ +ک: اَر، یاس:پُلَبہٕ ۔ پَلتہٕ] ۔ نہٕ لگہٕ ہار آسُن ۔ گُنہٕ کارُک نہٕ آسُن ۔ گومُت تہٕ گَذرِیومُت آسُن ۔ ژھوٚرُے تہٕ کھوکھُر آسُن ۔

پوٚختہٕ :- مؤل: پوٚخت <ف: پُختہ ۔ ا ۔ پوٗر ۔ برابر ۔ ۲ ۔ پوٚیہٕ مُت ۔ پیٚیہٕ منٛز ۔ یہٕ چھےٚ پوٚختہٕ سیر ۔ ۳ ۔ پیٚیومُت ، خام نہٕ ۔ م ، پوٚختہٕ موٚوے یأتِ ہیٚربس ۔ ۴ ۔ میٚژ پوٗر ۔ وَزَنس برابر ۔ خام نہٕ ۔ وَٹہٕ ۔ مِ ، پوٚختہٕ سیر ۔ پوٚختہٕ روپَے ۔ ۵ ۔ زانہٕ وُن ۔ تبلنگ ۔ ہُشیار ۔ ۶ ۔ دوٗر ۔ محکم ۔ یتھ نہٕ پرواے گژھِ ۔ ۷ ۔ پاے دار ۔ پوٚک ۔ پوٚشوٗن ۔ مِ ، پوٚختہٕ رَنگ ۔

پوٚختاوُن :- ۱ ۔ پوٚک کرُن ۔ ۲ ۔ کتھ پچھ کرٕنۍ ۔ ۳ ۔ دَمہٕ کڈُن ۔ ۴ ۔ گُنہٕ پیٹھ آماد کرُن ۔ لَیہٕ اَنُن ۔

پوٚختہٕ روپَے :- ڈَبل روپے ۔

پوٚختہٕ کرُن :- پوٚک کرُن ۔ کانٛہہ کَسَر نہٕ تھاوٕنۍ ۔ تیُتھ کرُن یتھ نہٕ آب اَژِ ۔

پوٚختہٕ کار :- کأرۍ گر ۔ ہونَر مَند ۔ یَس کأم تگان آسہِ ۔ ۲ ۔ حِسبہٕ ہُشیار ۔

پوٚختہٕ مغز :- ہُشیار ۔ عأقِل ۔ گاٹُل ۔ کتھِ وأقِف ۔ کتھِ وأقف ۔

پوٚختُن :- پُٹن ۔ پوٚپ بَنُن ۔ خام نہٕ روزُن ۔ چالاکھ بَنُن ۔

پوٚراٹھ :- م ۔ مؤل: پوراٹ <س: پُرا + ستھہ یا پُرَ + روٹہٕ] گوٚس پیٹھ بنأومُت وَرق دار ژوٗٹ ۔

پوٚران :- ن ۔ مؤل: پوران <س: پُرانہٕ] تمہٕ شاسترۍ کتابہٕ یِمن منٛز پرٛانین دیوی دِوتاہن راژن تہٕ ویٖرن ہُنٛد حال تہٕ کتھ بیتر درج چھےٚ ۔

پوٚران پھرٕنۍ :- (ورگہٕ پأٹھۍ) زیوٗٹھ زاپتھ وَنُن ۔ رادَن پیٹھ رادوٕنۍ ۔ زٕتھٕرأوی زٕتھٕرأوی کتھ وَننہٕ ۔

پوٚرُش :- ن ۔ مؤل: پورش <س: پُرُشہ ۔ ا ۔ مَرد ، موٚہنیو ۔ ۲ ۔ روح ۔

پوٚرشہٕ کار :- مَردی ہنز کأم ۔ بوٚہدُوری ہنز کأم ۔

پوٚرشارتھ :- ن ۔ مؤل: پورشاتھ <س: پُرشارتھ] وُدیوٗک ۔ ووتھ ژھانٛٹھ ۔ یَتِن ۔ کوٗشش ۔

پوٚژھر :- م ۔ مؤل: پوژھر <س: پَچھ چھہ +ک: ار ۔ ا ۔ ژکجہٕ پیٹھ لُٹس تام سُہ حِصہٕ یُس گاوگر بیتر گلناوان چھُ ۔ ۲ ۔ (ورگہٕ پأٹھۍ) سوزنانہٕ یوسہٕ ژکِج گَلہٕ وان پکان آسہِ ۔

پوٚژھِ لوو :- ن ۔ مؤل: پوژھ لاو <س: پچھ + لوپا کہ ۔ ہ: لووا ۔ ا ۔ شالس یا ہوٗنس ہیوٗہ اَکھ لوکُٹ ڈرِنٛد یَس لٔتس زٕٹھٕرۍ تہٕ گنٛز وال آسان چھِ ۔ ۲ ۔ (ورگہٕ پأٹھۍ) پَتہٕ پتہٕ پکن وول ۔ ستۍ ستۍ آسن وول ۔

پوٚژُھر :- ن ۔ مؤل: پوژھر <س: پَچھ چھہ +ک: اُر ۔ ا ۔ لَکہٕ سان منٛدج ۔ لوٗٹ تہٕ لُٹس نِش سُہ حِصہٕ

یُس گلہٕ ناوِنہٕ ییہِ، یتھ کنٛ دُمبہٕ کڈُن آسان
چھُ۔۲۔ پٔتۍ کنۍ نٔبر دٕرامُت ترٛکھ۔

پوٗسر:۔ن۔مؤل:پوسر] گُد امیگ سہٕ حِصہٕ یُس چلَس
منٛز بَنٛد چھُ تھَونہٕ یوان۔

پوستک:۔ م۔مؤل: پوستک <س: پُستک]۔ پۄتھۍ۔
کتاب (چھٲپِتھ یا قلمی)۔

پوشاک:۔ن۔مؤل:پوشاک <ف:پوشاک]۔ نالۍ
لاگنۍ پلَو بیترِ۔

پوشاک پٲرُن:۔ جان پٲٹھۍ پلَو لاگنۍ۔ پلَو لٲگِتھ
پان سجاوُن۔

پوشکر، پوشکر:۔ن۔مؤل:پوشکر <س:پُشکر۔۱۔ اَکھ
بۄٹہِ ذاتھ۔۲۔ اَکہِ جوٲہرُک ناو۔ اَکہِ قسمُک
لال۔۳۔ سِری نگرس پچھِمہِ کنہِ ۴۰ میل دۄرا کہِ
ترتھُک ناو۔۴۔ ہندوستانَس منٛز اجمیرَس نکھہٕ
اکہِ ترتھُک ناو۔

پوٗکھر:۔م۔مؤل:پوکھر <س:پُشکر۔ ناگ۔ سو جاے
ییتہٕ آب وُزان آسہِ۔

پوکھرِ بَل:۔۱۔ پوکھرِ أندۍ پکھۍ جاے۔۲۔ ہارِ پربتَس نکھہٕ
اَکہِ مشہوٗر ناگُک تہٕ تتھ أندۍ پکھ جایہِ ہُنٛد ناو۔

پوٗکھُر:۔ <پراکرت: پوکھر۔س: پوشکر۔۱۔ ووکھلُک،
کنٛزُک بیترِ منٛز یم سنبر یا منٛز یم گوٗل۔۲۔ کلَس
بیترِ أندۍ أندۍ سگہِ باپتھ بنوومُت رۄو۔
۳۔ کرٛیرٛھیُک سہٕ حِصہٕ ییمہٕ ستۍ نار تلان چھُ۔
۴۔ لونہٕ ہُنٛد پوٚترٛ۔

پوکھُر ترٛاوُن:۔ کرٛیرٛھس بیتر پوکھُر بدلاوُن یا
نۆو پوکھُر ترٛاوان۔

پوکھۆر:۔ ن۔مؤل۔ پوکھر <س: پوشکر پراکرت:
پوکھر]۔ ہیند وہند گُل۔ خربُزی گُل، لأر گُل۔ اکہِ
گُل، ییمن سأری نے چھِ پوکھۆرو نان۔

پولاد:۔ ن۔مؤل۔ پولاد <ف: پولاد۔ فولاد۔
شُستر۔

پولادُو، پولأدی:۔ فولأدی۔ شُسترٕو۔ (ورگہٕ)
دۄر، مضبوط۔ مِ، پولاد ودِل۔

پولاو:۔ ن۔مؤل: پولاد <س: پُلاکہَ۔ف: پلاو یا
پُلاو۔ گوٗس پیٹھ روٗنمُت بتہٕ یتھ مازتہٕ مو بیترِ
ستۍ ترٛاوان چھِ۔

پولُر:۔ ن۔مؤل: پولر <پراکرت: پولہ+اُر]۔ پۄٹھ۔
یَس خوش کرُون وپھُر آسہِ۔

پولُن ا:۔ مؤل: پول <پراکرت: پولہ+ک: اُن۔۱۔
کمزور گرٛھن۔ ڈبلُن۔ لبرُٛن۔ نرمُن۔ آن ماننۍ۔
۲۔ حوصلہٕ پھٹُن۔ ہمتھ نہٕ روزٕنۍ۔ لبڈُن۔
۳۔ مونٛڈُن۔ موٚنڈ گرٛھن (زیادٕ استیمال کرنہٕ
ستۍ کانٛہہ ہتھۍ یار بیترِ)

پولُن۲:۔ (چار واے سُنٛد) پۄٹھن۔

پونرزنم:۔ دۆیم زنم۔ دُبارٕ زنمس ینُن۔ مرتھ بیہٕ زیوٚن۔

پونرٗوس:۔ ن۔مؤل: پونرٗوس <س: پنرٗوسؤ]۔ اَکھ

نچھتُر۔ ژٕندرمُک ستٲیم گر (جوتشُک لفظ)

(شوق تہٕ) پوٗنہٕ سوٚن:- ن۔ مؤل: پوٗنہٕ سَن > س: پُنیہ+ دِنم یا پُنیہَ+ سَنتہ۔ سنسکرت 'پُنیہ سَنتہ' لفظن ہنز بگرن۔ (ل۔م) بیٚنہٕ تہٕ بیٚنہٕ اَسی نے (اَہی)۔ تہٕ دٕپتھ گو: گرٕ ھ ژٕے بیرٕ ھنے بیٚنہٕ تہٕ بیٚنہٕ رُت رُت۔

پوٗنہٕ سوٚن بَتہٕ:- پوٗنہٕ سوٚن کرنہٕ بروٗنہہ یُس بَتہٕ سالرٕ ینہٕ کھیٚاونہٕ چھےٚ یوان۔ سوندرِ بَتہٕ۔

پوٗنِتھر:- ن۔ مؤل: پوٗنِتھر > س: پُنہٕ+ پرٛاکرت۔ نتتہِ او۔م، ہندی اُردوٗ نا تا]۔ دوٗیم نِتھر۔ دوٗرِ دِ سُند یا دورِ ژہُند نِتھر۔

پوٗنیتری کار:- دوٗرِ دِ سُند یا دورِ ژہُند نِتھر۔

پوٗنی:- ن۔ مؤل: پوٗنی > س: پُنیہ۔ ۱۔ جان تہٕ رٕ ژ کامہِ بیتر۔ رٕتہٕ پھلچہ کامہٕ۔ ۲۔ ثواب۔

پوٗنہٕ پھَل:- رٕ ژن کامن ہُند رُت نتیجہ۔

پوٗنہٕ وان:- یُس پوٗنی کماوِ یا ییٚمی پوٗنی کموومُت آسہِ۔ پوٗنہِ سوو۔ پوٗنہِ سوٚست۔ ثواب گار۔

پوٗنی زیٚنُن:- ثواب زیٚنُن۔ نیک کار کرُن۔

پوٗنٛد:- م۔ مؤل: پوٗنٛد > س:؟ سپنٛد۔ کُنٛج کرٛاٹھ پٕنہٕ ستی یا نَسہٕ اَندرِ کِنی ربے ہش ووتھنہٕ سبہٕ شاہ کھاَرِتھ زورٕ نَستہِ کِنی آوازِ سان ترٛاوُن۔

پوٗنٛدٕ ناس:- سو ناس ییٚمہِ کِنی پوٗنٛدٕ ن پتھ پوٗنٛدٕ پِن، یہٕ ناس چھِ کینٛہہ لُکھ نزلہِ یا کلہٕ دود ژٕ کراونہٕ باپتھ کران۔ ہوٚچھ ناس۔

پوٗنٛدُن:- پوٗنٛد ترٛاوٕنی، پوٗنٛدٕ ن پتھ پوٗنٛدٕ ترٛاونہٕ۔

پوٗہ:- وُچھِو "پوٗہ"

پوٗہر:- ن۔ مؤل: پوٗہر > س: پُر۔ وُچھِو "پور"۔

پوٗیہِ:- م۔ مؤل: پوٗے >؟۔ توملہٕ ژھوٹھ تہٕ دٕژر۔ تومُل مُنتھ یوسہٕ دٕژر تہٕ کوٚم بیتر نیران چھےٚ۔

پوٗیہِ کھیٚنہِ:- (ورگہٕ پٲٹھی) تیتھ کِنی یا تیتھ پھٹسُن یٚتہٕ نہٕ کھیٚنہٕ تگہِ۔ کھیٚنہٕ نہٕ گرتھ ہیکُن۔ افسوٗس ناکھ حالتھ گرٕھنی۔ لبٕژن۔ لپر کھیٚنی۔

پوٗیہ کھیٚاوناوُن:- (ورگہٕ پٲٹھی) تباہ کرُن۔ ویٚہہ کھیٚاوناوُن۔ پھکھ کھیٚاوناوُن میٚژٕ ستی مِلناوُن۔

پےٚ

پیٚژٕ ڈار:- (ہزلہِ کِنی) میرِ موقدم۔ بٔڑ موقدم۔ لُکہٕ اَدبُک اَکھ ہزلی کِرداریُس چار بن تہٕ فٲترن ہُند زیٹھ مانہٕ یوان چھُ۔ بروٗنہہ کالہِ اَسی سوٚ دٕرٕ کوٹہٕ کِس زِٹھس وَنان۔

پیٚژٕن:- ن۔ مؤل: پیٚژٕ > س: پَچ+ انیم] ژمٹھُن۔ رَس بیترِ نہٕ روزُن۔ پیٚژٕ ہیوٗہ گرٕھن۔ کھنبس لایق نہٕ روزُن۔

پیٚشاب:- ن۔ مؤل: پیٚشاب > ف: پیشاب] اِتھر۔ زَل۔

پیٚشن :- ن۔ مؤل: پیٚشاب <ف: ?پیشن] دُپہٕر یوٚ ہے ترٛیٚیم پہَر ہیوٚ ہ۔ مَند یُٛن ڈٔلتھ ہیوٚ ہ۔

پیٚشن نِماز :- م۔ مؤل: پیٚشن نِماز۔ <ف: پیشین + نماز۔ سو نماز یوسہٕ دُپہر ڈٔلتھ ہیوٚ ہ چھےٚ پَرنہٕ یوان۔ نماز ظہر۔

پیٚنٛز :- م۔ مؤل۔ پیٚنٛز <?]۔ پہن کرنک کھرٛش۔ سہ بُرُش یا کھرٛش یمہٕ سٕتی وودِری کپرس بیترِ مایہ دِوان چھِ۔

پے

پیپر :- ن۔ مؤل: پیپر <اَنگ: پیپر۔ (Paper)۔ ا۔ کاکٕد۔ ۲۔ اَخبار۔ ۳۔ پرچہٕ۔ سوال پرچہٕ۔

پیٹھہٕ :- ا۔ زادرِ ہنز پیٚنٛز۔ ۲۔ برداش۔ جُرتھ۔

پیٹھہِ ا (پیٹھہٕ) :- اُٹھ داہ کلوٗ وَزنہٕ مشاٗدی اَل۔

پیٹھہِ ۲ (پیٹھا) :- اکہِ مِٹھاےٚ۔

پیٚچ، پیچھ :- ن۔ مؤل: پیٚچ <ف: پیچ۔ ا۔ وَر۔ چَرخ۔ وَلگتُن۔ ۲۔ اَکہِ قسمک کیٖل یُس وَردی دی بنٛد کرنہٕ یوان چھُ۔ ۳۔ یڈ منز لاٹھ پھیرٕنی۔ ۴۔ پھیر۔ کھر۔ ۵۔ مشینہٕ ہُنٛد پُرزٕ۔

پیچس منٛز یُن :- کُنہِ دولابَس منٛز پھَسُن۔ مُشکِلس منٛز پھسُن۔

پیچہ لَد :- یَس ٹھوٗنٹھ آسہٕ۔ یُس نہٕ کُنہِ کٔنی آٹٕنۍ واٹٕنۍ ییہٕ۔ کھری لَد۔ وٕر ہوٗل۔

پیٚچ اَنُن :- ٹھوٗنٹھ اَنٕنۍ۔ تھوس اَنٕنۍ۔

پیٚچ، پیچھ آسٕنۍ :- سیٹھ آسٕنۍ۔ اَرِ سَر آسٕنۍ۔ ژھرٕ ٹھ آسٕنۍ۔ (ورگہٕ پاٗٹھی) کُنہِ مطلبہٕ کٔنی کاٗنسہِ کانٛہہ کاٗم بیترِ نہٕ کرٕنکی ژھرٕ ٹھ۔

پیٚچ دیُن :- ا۔ وَردیُن۔ چرٕخ دیُن۔ گسُن۔ ۲۔ رُکاوَٹھ پاٚدٕ کرٕنۍ۔ دول دیُن۔

پیٚچ یُن :- پھیرِ پیوٚن۔ رُکاوَٹھ پاٚدٕ گژھٕنۍ۔ مُشکِل بٕتھہِ یُن۔

پیچھ تیٚنٛز :- ا۔ یڈ دود کرُن۔ لاٹھ پھیرٕنی۔ ۲۔ (ورگہٕ) اَرِ سَرِ لگٕنۍ۔ کُنہِ غرضہٕ کٔنی کانٛہہ کتھ یا کانٛہہ چیز بیترِ دیُن کرُن وأنٛٹھہٕ نہٕ پھیرُن۔ کانٛہہ خاص کتھ کرنس نہٕ وونٛدیُن۔

پیچَر :- رَنٛدٕ چ شُستٕر پٕٹ یوسہٕ تیغَس چار پچھےٚ رٹان۔

پیچان :- مؤل۔ پیچان <ف: پیچان۔ وَلگتُن دار۔ وَردار۔ وُٹھی وُٹھی۔ کاٗنٛگنہٕ چالہِ۔ ہوٗل ہوٗل۔ مِ، زُلفِ پیچان۔ مارِ پیچان بیترِ۔

پیچہ کیٖل :- ن۔ مؤل: پیچہٕ کِل <ف: پیٚچ + س کیلہَ۔ اَکھ وُٹھٕنۍ دار کیٖل یُس وَردِتھ بٕچہٕ بیترِ منٛز والنہٕ چھُ یوان۔

پیٚچ تاب :- ن۔ مؤل: پیٚچ تاب <ف: پیٚچ تاب]۔ اِضطراب بےٚ قرأری۔ بے چینی۔ تشویش۔ پَریشاٗنی۔

پیٚچ دار :- ا۔ وَردار۔ یتھ وَر آسَن۔ وُٹھنہِ دار۔ وُٹھی وُٹھی۔ وَلگتَن دار۔ ۲۔ کھری دار۔ مُشکِل۔

پیچ کس (پیش کش):۔ن۔مؤل: پیچ کُش <ف: پیچ
+کش=س: کرٛش۔ پیچہٕ کَڈِنۍ بیترِ کسنک تہٕ
مُڑراونک اَکھ اوزار۔

پیڈل:۔ن۔مؤل: پیڈل <اَنگ: پیڈل۔ (Padle)۔
بأسکلُک سُہ حِصہٕ یَتھ پٔڑھ چَلاونہٕ وِزِ کھور تھوان
چھِ۔

پیڈُن:۔ن۔مؤل: پیڑ <س: پیڈَنہ۔ ا۔ رُم آسنہٕ کِنۍ
بأنس بیترِ وار وارٕ نیرتھ ژَلُن۔ سرٛؤن۔ پھیرِ
پھیرِ نیرتھ ژَلُن۔ پشپُن۔ ۲۔ (ورگہٕ پأٹھی)
(کتھ) نیرتھ ژَلنۍ۔ (سر) نوٚن گرٛھن۔
ظأہر سپدُن۔

پیر (پیرٕ):۔م۔مؤل: پیر <پرٛاکرت: پینڈ او۔س:
پنڈکہ۔ ژوٗٹ بناونہٕ باپتھ لوکُٹ اَڈٕ دوگُل یا
لوکٕٹ اَڈٕ ژرٛٹ۔

پیرٕر:۔ ن۔مؤل: پیرٕر <س: پیوَر۔ پرٛاکرت۔
پیوٗر]۔ ماچُھر۔ پشجار۔

پیش:۔مؤل: پیش <ف: پیش۔ ا۔ اکِہ اعرابک ناو۔
(ـُ) ۲۔ بُتھِ۔ بروٗنہہ کنہٕ۔

پیش پیش:۔<ف: پیش+پیش۔ بروٗنہہ بروٗنہہ۔
سأری نِے بُتھ یا بروٗنٹھ۔

پیش پیش آسُن:۔ بروٗنہہ بروٗنہہ آسُن۔ پتھ نہٕ
روزُن۔ کُنہِ کتھِ باپتھ تیار بہ تیار آسُن۔

پیش سپدُن:۔بزٕ وٗنہہ کُن یُن۔ بروٗنٹھ کُن واتُن
حأضِر سپدُن۔

پیش قدمی کرٕنۍ:۔(جنگس منٛز فوجُک) بروٗنہہ پکُن۔

پیش کرُن:۔حأضِر کرُن۔ بروٗنہہ کُن انُن۔

پیشکش:۔آیہٕ تَن۔ بروٗنہہ کنہٕ۔ حأضِر۔

پیشکش آسُن:۔ کانٛہہ آیہٕ تَن آسُن۔ بروٗنہہ کنہٕ
آسُن۔ حأضِر آسُن۔

پیشکش تھوٗن:۔آیہٕ تَن تھوٗن۔ بروٗنہہ کنہٕ تھوٗن۔
حأضِر تھوٗن۔

پیش یُن:۔بروٗنٹھ یُن۔ بُتھِ یُن۔ گُدرُن۔ سپدُن۔
بناوتھ یُن۔

پیشکل:۔م۔مؤل: پیشکل <ف: پیشأنی۔ ڈیکہٕ۔

پیشأنی:۔م۔مؤل: مؤل۔ پیشان <ف: پیشانی۔ ڈیکہٕ

پیشہِا:۔ ن۔مؤل: پیش <ف: پیشہ۔ ا۔ کأم۔ کار۔
روٗزی کماونُک ژٔری یہٕ۔ ۲۔ (ورگہٕ پأٹھی) زَنانہٕ
ہنٛز پأنسہٕ کماونہٕ باپتھ بدکأری۔

پیشس بہُن:۔ پیشہِ کماوُن۔ دیار کماونہٕ باپتھ
زَنانہٕ ہنٛز بدکأری کرٕنۍ۔

پیشہِ کماوُن، کمناوُن:۔ پیشس بہُن۔ گانہٕ کأم
کرٕنۍ۔ پیشہِ کرُن۔

پیشہِ وَر:۔ کأسِب۔ کسب زانَن وول۔

پیشہِ۲:۔ ن۔مؤل: پیش <ف: پیش۔ نالِ لاگنہٕ کہِ
پلوٗک بروٗنٹھ کنیُک اَکھ طرف۔ پٔتھس مُقابلُک
اَکِہ طرفُک حِصہٕ۔

پیشگی:۔ سے یا بروٹھے دِتھمُت کانٛہہ رَقم۔

پیشگوئی:۔م۔مؤل:پیشگوئی <ف:پیشگوئی]۔ بروٚنٛہہ کُن بَنہٕ وِنی کانٛہہ کتھ گوڈے ؤنتھ تھوٚنی۔

پیشتر:۔ مؤل: پیشتر <ف: پیش+تر۔ بروٚنٛہہ، گوڑ۔ کُنہِ کتھِ یا کامہِ بروٚنٛہہ۔

پیشکار:۔ ن۔مؤل: پیشکار <ف: پیشکار]بوٚڈ اَفسر۔ تھدِ پایک اَفسر۔حاکم۔

پیشکاری:۔حاکمی۔اَفسری۔

پیشوا:۔ ن۔مؤل: پیشوا<ف: پیشوا۔ بروٚنٛہہ بروٚنٛہہ نیرَن وول۔ بتھِ روزَن وول۔ سردار۔ وَتہٕ ہاوُک۔اِمام۔

پیشواز:۔ن۔مؤل: پیشواز۔<ف: پیشواز۔پھٹہٕ دار جامہٕ یُس اکہِ وقتہٕ زنانہٕ آسہٕ لاگان۔پتہٕ آسہٕ حائی زِتہٕ بچہٕ کُتی بیترِ لاگان۔

پیلوٗ:۔دانہٕ کہِ اَنہٕ مانہٕ اَکھ گاسہٕ ذاتھ۔

پین۱:۔مؤل۔پین <س: پین۔ا۔اَکھ مَسالہٕ ییمہٕ سٟتی ہٟتھی یا ربیترِ ڈری چھِ گرشھان۔ہٟتھی یارِچ تیز دار۔

پینہٕ وُن:۔پین کھارنی۔پین دِنی۔(کپرس بیترِ)۔

پین دِنی:۔ا۔پنٛس یا کپرس بیترِ مایہ کرُن۔۲۔ہٟتھی یارَن سٕہ مسالہٕ متھُن ییمہٕ سٟتی تمن دَر برگرشھان چھُ تہٕ دار تیزان چھے۔۳۔(سزا پاٹھی) رلوومُت نوٚن، مَرژ وانگُن تہٕ ہاے ءاَسس بُرتھ تھوٚپ دِیُن۔وُچھو پین۲ تہٕ۔

پین کڈٕنی:۔ا۔کپرس پنٛس بیترِ چھلنہٕ سٟتی مایہ کڈُن۔۲۔کُنہِ ہٟتھی یارس دار کڈٕنی۔

پین کھارٕنی:۔ہٟتھی یارس بیترِ سٕہ مَسالہٕ متھُن ییمہٕ سٟتی تتھ دَر برسپدِ تہٕ دار تیز۔

پین ہٕنی:۔چھلنہٕ سٟتی مایہِ تُلُن (کپرس،پنٛس بیترِ)۔

پین۲:۔ن۔مؤل: پین <س: پنڈ۔ا۔ہاے نوٚن تہٕ مَرژ وانگُن رَلاوِتھ اکہِ قسمُچ پِنڈ۔یہ اٟسی سزادِنہٕ پرٛتھی کانٛسہٕ اَسس بران۔۲۔ڈگتھ نوٚنہٕ پِنڈ یا گولہٕ یُس گیپنہٕ دِوان چھِ۔

پ بہ

پپاس:۔ن۔مؤل:پپاس <س: پپاسا۔دوٚ دسہٕ۔سَخ ترٛیش (لگنی)۔ترٛیشہٕ وِہُن۔توس۔

پپاس کرُن:۔دوٚ دسہٕ گنڈُن۔سَخ ترٛیش لگنی۔سَخ ترٛیش کرٕنی۔ترٛیشہِ وِہُن ووتھُن۔

پپاس گنڈُن:۔سَخ ترٛیش لگنی۔دوٚ دسہٕ گنڈُن۔ترٛیشہِ وِہُن ووتھُن۔

پپاس ووتھُن:۔سَخ ترٛیش کرٕنی۔ترٛیشہِ دادِ دوٚ دسہٕ کرُن۔ترٛیشہِ وِہُن ووتھُن۔

پپتا:۔[ن۔مؤل:پپتا<س:پتا<پترکہ]مول۔بَب۔

پپتہٕ پھٕھُر:۔ٹاٗرِس ہیٛری کِنۍ وژامُت پھٕھُر دانہٕ۔

پبتُر:۔ن۔مؤل:پبتر <س:پتر۔ا۔موٚدمتی سُندروٗح۔

پرٛتھ (خاص کٔرِتھ پننہِ گرٛکس کانٛسہِ ہُنٛد)۔

پبترِ دۄہ :- مورِ دَس کرٔییا بیترِ کرنٕک دۄہ۔ ییمہِ دۄہ مورِدٕ سنٛدِ ناۄ کینٛہہ کرنہٕ ییہِ۔

پبترِ شاپھ :- مورِ دَن ہُنٛد بد دُعا (تَس یُس نہٕ تِہنٛدِ ناۄ کینٛہہ کرِ)۔

پبترِ فاقہٕ :- شرٛادِ فاقہٕ۔

پبتر کانٛگر :- گرٕ کین مۄتمِن ہُنٛد فہرست۔ پبترن ہنٛز کولاۄلی (شرٛادٕ پٲٹھ کرنہٕ باپتھ)

پبترُن ، پبتراوُن :- ن۔ مۄل: پبتر < س: پترِ، پترایتے ۔۱۔ رَچھُن۔ پالُن، بڈٕراوُن۔ للہِ ناوُن۔ ۲۔ ژالُن۔ برداش کرُن۔ دۄکھ دود بیترِ للہِ ناوُن۔ مِ، میۄنٛد پبترُن۔ ۳۔ کانٛسہِ ہِنٛدِس کارِ بارَس اَتھ دِیُن۔

پبتراوَن وول :- رَچھن بڈٕرَن وول۔ یُس کانٛسہِ ہُنٛد بار ہیٚیہِ۔ کینٛہہ مَتہِ ہینٛہٕ وول۔ یُس کانٛسہِ ہنٛز خارٕی ٹُلہٕ۔

پبترُن پیۄن :- ۱۔ (جیٚٹہِ پٲٹھی) رَچھُن پیۄن۔ للہِ وُن پیۄن۔ ۲۔ ژالُن پیۄن۔ برداش کرُن پیۄن (کنٛیگ بار)۔ ۳۔ کانٛسہِ ہنٛز پُشر مٕژ کام اَندٕ واتناوٕنی پیٚنٛز۔ ۴۔ کُنہِ ناکارٕ کامہِ ہُنٛد پھَل ٹُلُن پیۄن۔ پاداش ٹُلُن پیۄن۔ ییہِ چھِ وۄہو پٲٹھی وَنان۔ مِ: تیتھ پیہِ نَس پبترُن۔

پبترُن ژٕھنُن :- تیۄل آسُن۔ اَنٛزرُن گنٛزرُن۔ پیۄن۔ مِ، اَمِس ژٕھنُن میۄنے پبترن۔

پبٹرول :- ن۔ مۄ۔ پبٹرول < اَنٛگ: پیٹرول۔ (Petrd)۔ اکہِ قسمُک تیل یُس زٔمینہِ تلہٕ نیران چھُ تہٕ یُس موٹر مشینہِ بیترِ چلاونس لگان چھُ۔

پبٹرول پمپ :- سو جاے ییتہِ گاڈٕ ین بیترِ پبٹرول بران چھِ۔

پپٹھ :- مۄل: پپٹھ < س: پرٛشٹھ۔ ۱۔ ہیۄر۔ ۲۔ کُنہِ چیزس ہیٚرِ کنِ۔ ۳۔ گھٔستھ۔ سوار۔ مِ، گرِس پپٹھ۔ ۴۔ کُنہِ ساَرِی سے وَقتس۔ مِ، راتس پپٹھ۔ ۄرِ یَس پپٹھ۔ ۵۔ آیہ کرمٕژ جایہِ۔ مِ، نِشانس پپٹھ۔ ۶۔ کُنہِ کامہِ بیترِ باپتھ مقرر کۆرمُت۔ مِ، آب سارَنس پپٹھ، پرناوَنس پپٹھ۔ ۷۔ وِلہِ، وِزِ۔ وقتہٕ۔ مِ، پَنہِ پنہِ اَنوارِ پپٹھ۔ کھانٛدرس پپٹھ۔ ۸۔ طرفہٕ۔ کنہِ، مِ، بُتھس پپٹھ = برۄنٛہہ کنہِ۔ ۹۔ طرفس کُن۔ مِ، ووٕنی ووتکھ ژٕ دۄرِ پپٹھ یا یہِ گودۄرِ پپٹھ واتُن۔ ۱۰۔ جایہِ۔ اَن در۔ مَنٛز۔ مِ، زٔمین چھُ کانٛہ پپٹھ۔

پیٚٹھی :- ۱۔ ہیٚرِ۔ ہیٚرِ کنِ۔ ہیٚرِ مہِ طرفہٕ۔ ۲۔ ہُر یمانہٕ۔

پیٚٹھی پیٚٹھی :- ۱۔ ہیٚرِ ہیٚرِ، بۆنی بۆنی نہٕ۔ ۲۔ زیادٕ سَننہِ ورأے۔ سرٕ سرٕی پٲٹھی۔ زاۄِ جارَن گرٕھنہِ رۄستے۔ وٕٹھی پۆٹھی پٲٹھی۔

پیٚٹھی پیۄن :- زور اۄرِی کرٕنی۔ کانٛسہِ ہِنٛدِس

حِصس غصب کرُن۔
پیٹھۍ کنۍ لگُن:۔ بلایہ لگُن۔ چھیپہ لگُن۔
پیٹھۍ منہٕ لگُن:۔ پیٹھۍ منہٕ بدل بلایہ لگُن۔ کٹہٕ کنہٕ لگُن۔ ونٛدنہٕ یُن۔ چھیپہ لگُن۔
پیٹھۍ منٛٹ گرُھن:۔ پزنہٕ پیٹھۍ کینٛہہ کانٛسہٕ بنُن۔
پیٹھۍ وأنۍ:۔۱۔ پیٹھۍ پانٛسہٕ۔ طلبہٕ علاوٕ پونٛسہٕ ٹوٚنک، تہٕ دٕپتھ گوکوٚژھ بیتر۔۲۔ یہ نہٕ گنٛڈِتھ آسہٕ۔ مُتفرقہٕ۔ م، پیٹھۍ وأنۍ کام۔ پیٹھۍ وأنۍ آمدنی۔
پیٹھم پٹھ:۔ پیوٚٹھُس پٹھ۔ اَکھ أکِس پٹھ۔ تٕزِ۔
پیٹھن:۔ پٹھ۔ وُچھو "پٹھ" تہٕ۔
پیٹھے:۔۱۔ گوڈٕہتھ۔ شوٚرُہسے منٛز۔ گوڈے۔۲۔ پُش ہتھ۔ سِتی۔ م، پیٹھے موٚڈُس مول۔۳۔ تیٚتھے تمی وِزِ۔ م، سُہ اوس شونٛگانے زِ پیٹھے آس نادِس۔
پیٹھے بانہٕ:۔ گوڈ۔ گوڈٕ گوڈے۔
پیٹھے بانٛک:۔ آدنٛک، گوڈنکُے، یونٛک (شُر بیتر)۔
پیٹھ:۔۱۔ ہیٚر۔۲۔ کُنہِ جایہ شوٚرُٕ کٕرِتھ۔ کُنہِ انٛد کانٛہہ جاے پتھ کُن ترٛاوِتھ۔۳۔ کُنہِ وِزِ شوٚرُٕ کٕرِتھ۔ م، ژٕنٛدر وارِ پٹھ۔۴۔ کانٛہہ چیز بیتر وُچھِتھ یا کینٛہہ برونٛہہ کنہِ تھوٚوِتھ۔ م، کتابہٕ پٹھ پرٕ، ییمہِ پٹھ کرٕ نقل۔۵۔ پُش ہتھ۔ پیٹھ۔ م۔ اکھ کوٚرُہس جرمانہٕ پٹھ دیتٛہس شَلکھ۔
پٹھ بونہٕ:۔ ہیٚر تہٕ تلہٕ۔ سأری ہے۔ ہیٚر بونہٕ۔
پٹھ پٹھ:۔۱۔ سَرسَری۔ سَننہٕ ورأے۔ وٕتھی پٕوٹھی پأٹھی۔ زأوِ جارٕ یِہ ورأے۔
۲۔ پیٹھی مِس وارِس۔ م، پٹھ پٹھ چھُس۔
پٹھ روزُن:۔۱۔ نگرأنی کرٕنی۔۲۔ وٕتلنہٕ نہٕ دیُن۔ کلہٕ نہٕ تُلنہٕ دیُن۔ دباوِس تل تھوٚن۔
پٹھ کنہٕ، پٹھٕ کنِن:۔ تھزرِس۔ ہیٚرِ مہٕ طرفہٕ۔ ہیوٚرکُن۔ کُنہِ چیزِس پیٹھی مہٕ طرفہٕ۔ کُنہِ چیزِس پٹھ سَرٕ تلہٕ، گوڈٕ نتھ، ساری نے بزٕ ونٛہہ۔ م، أمِ نیو پنُن حصہٕ پٹھ کنہٕ تُلِتھ۔ شوٚرُٕہس منٛز۔ گوڈٕ نتھے۔ م، پٹھ کنہِ لیکھی زبس پنُن ناو۔
پٹھ کنٛگ:۔۱۔ ہیٚرِ کنٛگ۔۲۔ زیٚٹھ۔۳۔ خودا ے دے۔ م، رانہِ پٹھ کنٛگ۔
پٹھ پیوٚن:۔۱۔ زبردستی کرٕنی۔۲۔ گاٹہٕ پیوٚن۔ خسارٕ پیوٚن (مال نہٕ پکنہٕ کنۍ)۔
پٹھ خرٕچ:۔۱۔ سُہ پونٛسہٕ یُس ضوٚرٕوری اَخراجاتو علاوٕ خرچاونہٕ ییہٕ۔ مُتفرقہٕ اَخراجاتھ۔۲۔ بٔلہٕ بیگ۔ یُس بٔلہٕ اَنٛزِس منٛزِس اَژِ۔
پٹھ کھارُن:۔۱۔ کانٛہہ بونہٕ پٹھ ہیوٚرٕ واتناوُن۔ کینٛہہ یا کانٛہہ وٕسی پایہ اَستھ تھزرِس واتناوُن۔ بجر دیُن۔ تھزرِس واتناوُن۔۲۔ نکھس کھارُن۔ زٕرٕدلد ناوُن۔ م، ووٕنی کوتاہ پٹھ کھارٕہن یِہ۔
پیوٚٹھُس پٹھ:۔۱۔ اَکھ أکِس پٹھ۔ تٕزِ۔۲۔ ہیوٚر ہیوٚرکُن۔ تٕرٕومبر کٕرِتھ یا ژٕبلہٕ ژٕژٕٹ کٕرِتھ۔ ۳۔ پوٚتُس پَتھ۔ اکہِ پتے بیا کھ۔ م، پیوٚٹھُس

پٹھ لگہٕ تہٕ کھیوٚن۔

پٹھوول:- مؤل۔ پٹھوول <س: پرٛشٹھ+ پالہٕ۔ ا۔ یُس پٹھ آسہِ۔ یَس ماتحت کینٛہہ لۄکھ آسَن۔ ۲۔ ہٹہٕ مٹہٕ روب کرن وول۔ ٹلی بیگ۔

پٹھوولی:- مینٹھل۔ اَپزٕے زِچھر یا بجر ہاوُن۔ اَپزٕ افسری۔

پیٚچگ، پرٛچگ:- ن۔ مؤل: پیٚچگ۔ <ف: پیچک] ریٖل، پنہٕ ریٖل۔۔۔ پنہٕ گوٹہٕ۔ سہٕ چیز یتھ پٹھ پَن وَلنہٕ ییہٕ۔

پیٚبدُن:- ہَنہٕ ہَنہٕ وأقف گژھن۔ اَتُر گری گری تتھ پٹھ دَرُن۔ جُرم بیترِ کرنس پٹھ دَرُن۔ اَزمأیشہٕ گری گری ہٕلُن۔

پیٚرُن:- پھٕھسُن۔ بےٚ مزٕ گژھن۔ وُچھو "پیٚرُن" تہٕ

پیٚرٕ ھ:- ڈونیگ نیبرٕ یم دیل۔

پیٚکوٚٹ:- ن۔ مؤل: پیٚکٹ <؟ پرٛاکرت۔ پ۔ <س: پیٚب+ کٹہٕ۔ ا۔ اکہِ قسمٕچ (لوکٹ) روپٹٕ گاڈ۔ ۲۔ لوکٹ شُر۔ چکٹ۔ ننٕکٹ۔

پیٚگ:- ن۔ مؤل: پیٚگ <اَنگ: پیٚگ (Peg)۔ شرابک اکھ میٖژ بانہٕ، شرابک اکھ میٖژ (ورگہٕ) شرابہٕ داما۔

پیٚن:- ن۔ مؤل: پیٚن <انگ: پیٚن (pen)۔ فونٹن پیٚن۔ قلم۔

پیٚنہٕ کم:- ن۔ مؤل: پیٚنہٕ کم۔ <س: ؟ پنڈ+ کرنم۔ ا۔ پلوس بیترِ دِژمٕژ پیٚن، کپرس یا پنٛس بیترِ کوٚرمُت مایہٕ۔ ۲۔ پنہٕ فأیدٕ یا پتھ کأنٛسہٕ ہنٛزٕ کامہٕ أنی مژ تھوس۔

پیٚنہٕ کم کرُن:- ا۔ پیٚن دِنی۔ موچر دیُن۔ مایہٕ کرُن۔ (کپرس بیترِ) ۲۔ پنہٕ فأیدٕ یا پتھ کأنٛسہٕ ہنٛزٕ کامہٕ فٔند کرِتھ تھوس اَنی۔

پیٚنہٕ کٔٹ:- ا۔ زأنٹھی وُتھر کرِتھ اَکھ گاسہٕ ذاتھ۔ ییٚمِک رَس اُچھن دوا لگان چھُ۔ ۲۔ پیٚژ ہنٛز کرٕٹ یا (کٔٹ) یوسہٕ گاڈ رَٹنہٕ وِزِ بسلایہٕ پنٛس چھہٕ لگان۔

پیٚنہٕ کچہ دِگ آسٕنی:- فأیدٕ چ وومید آسٕنی۔ آبَس منٛز کرٛنڈ آسٕنی۔

پیٚنہٕ کون:- ن۔ مؤل: پیٚنہٕ کان <؟ ییٚنز ترٛاونچہٕ لورِ۔

پیٚنڈ:- م۔ مؤل: پیٚنڈ <س: پنٛڈ۔ م۔ سِنگالی: پیٚنڈ] بال۔ (رَبڑ ویا دَچہِ ہُنٛد) گِنٛدُن گوگُل۔

پیٚنڈٕ دان:- شرٛادس پأتھس پٹھ۔ مورٕدٕ سِنٛدٕ ناوِ پیٚنڈ تھوٕنی۔

پیٚنڈِ گِنڈُن:- بالہِ گِنڈُن (ورگہٕ) (کأنٛسہٕ) بالہٕ ہنٛدی پأٹھی ٹھلن گِنڈُن۔

پیٚنڈ دِنی:- اُسس تھوٚپ دیُن۔ (ورگہٕ) کتھ نہٕ دِنی کرنہٕ۔ زیوِ پٹھ ژأنٛگ ترٛاونی۔

پیٚنڈُل:- ا۔ پأنس ژٕکُٹ مُکٹ کرنٛچ حالتھ۔ نرِ زٔنگہٕ وُٹھ بنأو مژ پیٚنڈ ہٕش۔ وُٹھ مٔٹھ بنومُت دوگُل ہیٚوٕ۔ ۲۔ دوگُل، گولہٕ۔ م، گوجہٕ پیٚنڈُل۔

پېنڈُل کرُن :- نلہٕ کلہٕ گنے دوگُل کرُن۔

پېنڈ :- ن۔مؤل: ۔پېنڈ <س: پِنڈ۔ بتہٕ دوگُل یُس مورِدٕ سِندِ ناوی شرٛادس پاتھس پیٹھ دِنہٕ ییہ۔

پېنڈٕ مِلوَن :- شرٛادِ چ اکھ کرٛییا یتھ پیٹھ مائِلس، بُڈی بنہٕ سِندی ناوی ترٛن پېنڈن ہِندی ترٛے حِصہٕ اکھا کِس ستی رلاوان چھِ۔

پېنڈٕ مێل :- پېنڈٕ مِلوَن گرٛھنی۔ (ورگہٕ) رتُک رِشتہٕ۔ سبٹھاہ نزدیُک رِشتہٕ۔

پېنڈ چھینی :- شرٛادہٕ وِتھ پېنڈ کولہٕ بیترٕ اندر ترٛاونی۔

پېنڈولَم :- ن۔مؤل: پېنڈ ولم <انگ: پېنڈلَم (Pendulum)۔ا۔ گُلا کک سہٕ الوند پُرزٕ یُس دٕچھنہٕ کھوۄرُ گرِتھ (امہٕ کِس) مۄہس پکناوان چھُ۔۲۔ اکھ زیور۔

پېنزُل :- ن۔مؤل: پېنزُل۔ <?] پرٛ گؤل۔ پوٗرٕ گوجہٕ گؤل (ڈونگ بیترٕ)۔

پېنسل :- ن۔مؤل: پېنسِل <انگ: پېنسل (Pencil)۔ اکہٕ قِسمُک قلم یتھ اندری کنی لیکھنہٕ باپتھ سلے ہش چھےٚ آسان۔

پېنشَن :- وُچھو "پِنشَن"۔

پېوٗن :- ن۔مؤل۔ پہو <?۔ دانس سُندرُن۔ دانِس نارزالُن (رنہٕ پاکنہٕ باپتھ)۔

پېوٗن زنگ :- کھاندرس یا بییہٕ کُنہ بڈِ دوہہٕ یہ کینژھاہ وِرِ پېوٗن وائِلس شوٗگونہٕ باپتھ دِنہٕ ییہ۔

پےٚ

پیٚتر :- ن۔مؤل: پیٚتر <س: پِترِیہ۔ مائِلی سُند بوے۔

پِترٛی باپار :- پِترٛت۔ پِترٛ بن ہِندی پاٹھی پانہٕ وانی حسد ورتاوُن۔

پِترٛی حسد :- پترٛبن ہُند پانہٕ وانی اکھا کی سُند ضِد۔

پِترٛی کھوڈ :- یتھ جایہٕ صرف پِترٛی پِترٛی بسان آسن

پِترٛی وہوتھ :- پترٛبن ہُند خوف۔ پِترٛی لرٕز۔

پِترُت :- ن۔مؤل: پِترت۔ <س: پِترِیہ+توٗ]۔ ا۔پِتراتھ۔ پانہٕ وانی پِترٛی آسنی۔ پترٛبن ہُند اکھ اکِس ستی عنادیا حسد تہٕ کینہٕ بیترٕ۔ ۲۔ یکجدی شراکت۔

پیچھنی :- م۔مؤل: پیچھِن <س: پِترِیہ + جانہٕ۔ مُ، گجراتی: پیترانی۔ (ٹرٛنر)]۔ پیٚترٕ سنٛز آشنی۔

پیٚزراوُن، پیٚزرُن :- ن۔مؤل۔ پیٚزراو۔ <? اندرِم رید بید دٕیتھ کانٛہہ کُنہٕ کو کارس کُن لاگُن۔ کانٛسہٕ اندریم سورُے پےٚ دِتھ سہٕ ژۄر کرناوُن۔ پیوٚ دبناوُن۔

پیٚژ :- م۔مؤل۔ پیٚش <?۔ا۔ اکہٕ قسمُک زیوٗٹھ گاسہٕ یتھ وگوٕ بناوان چھِ، یہٕ چھُ سرن منٛز کھسان۔۲۔ پھپھیار۔ پھپھس آسٕنچ حالتھ۔

پیٚژ بنہٕ ہیوٚن :- (ل۔م) پیٚژ ڈیرس نار لگُن (ورگہٕ) کُنہٕ کتھ پیٹھ یا کانٛسہٕ ہِندِ نار گنڈُن۔

یکدم سخ ژٕکھ ٹھسنۍ۔

پیٛرٕلڈُر:- پیٛرٕ موٗلِچ گوٗج یوٗسہٕ کھوٗان چھہٕ۔

پیٛرٕ موٗنڈ:- پیٛرٕ ژٕٹھ یُس پتہ کُن گوڈ روزِ۔

پیٛنڈ:- م۔موٗل۔پیٛنڈ <س: پنڈ، پنڈکہٕ۔۱۔ کنہٕن یا سیرٕن بیترٕ ہُنٛد بنوومت تھر۔۲۔روزن جاے۔ کانٛسہِ ہُنٛد گرٕ۔۳۔ ماٹھ۔ کوکارٕ و باپتھ سٔمن جاے۔مِ،زأری پیٛنڈ۔

پیٛنٛجہِ بہٕن:- کانٛسہِ ہٕنزٕ جایہِ بہٕن۔ کانٛسہِ درویشہٕ سٕنزٕ جایہِ جانشینی میلنۍ۔ پیٛٹھس بہٕن۔ (ورگہ پأٹھی) میٛہمان بٔتھ یُن۔

پیٛنٛجہِ بوج:- یَس ستیٚ ژوے گرٕ زِ۔ یَس ستیٚ زٕلتھ کوکار گرِ ز۔

پیٛنٛجہِ چھمب کرُن:- ہنٛگہٕ منٛگہٕ تھوکہٕ پیٛٹھی رِکنۍ کرٕنۍ۔بےٚ خبر پأٹھی کانٛہہ بوٚن دأرِتھ دیُن۔

پیٛنٛجہِ چھمب گرُھن:- تھوکہٕ پیٛٹھی رِکنۍ گرٕھنۍ۔ ہنٛگہٕ منٛگہٕ ترٕل گرٕھن۔

پیٛنٛجہِ ژاٹھ:- پیٛنٛجہ یار۔یَس ستیٚ ژوے بیترٕ گرِ زِ۔ یُس کوکارَن ستیٚ تھٔوِ زبن۔ژویہِ بوج۔

پیٛنٛجہِ وتھرن کرُن:- تھرٕ رَس پیٛٹھ جاے کرٕنۍ۔ (ورگہ پأٹھی) یزتھ کرُن۔ میٛہمان نوأزی کرٕنۍ۔پٔژھی لأز کرٕنۍ۔

پیٛنٛجہ یار:- پیٛنٛجہِ ژاٹھ۔ دٕٹھِ بوج۔ یُس ژوٚین شرٕ پکھ آسہِ۔یُس کوکارَن بیترٕ ستیٚ آسہِ۔

پیٛنٛجہِ یارز:- ژٔورزأر بیترٕ کرنہٕ موکھٕ کینٛژٕ کالہٕ باپتھ یارز،سٔمت۔

پےٚ

پیٛادٕ:- ن۔موٗل: پیاد۔ <ف: پیادہ۔مُ<س: پَداتہٕ۔ ۱۔ووٗ کھٕلی پکن وول۔ پٔتھری پکن وول۔یُس نہٕ سواد آسہِ۔۲۔ووٗ کھٕلی فوجُک سِپاہ۔ یُس پٔتھری فوجس منٛز آسہِ۔۳۔چپرٲسی۔ ہرکار۔ سٔمن بیترٕ نِنہٕ وول۔۴۔شطرنجُک اَکھ موٗہر۔

پیٛادٕ پتہٕ تھٔونۍ:- کانٛسہِ رَٹنہٕ باپتھ پیٛادٕ سوزٕنۍ۔

پیٛادٕ پتہٕ لگُن:- سرکأری چپرٲسی پتے روزُن۔ تھپھے نہٕ ٹلنۍ (رَٹنہٕ باپتھ یامأل یہ باپتھ)۔

پیٛأدِل:- پیٛادٕگی۔ چپرٲسی گی۔

پیٛار:- ن۔موٗل: پیار <پرٛاکرت: پیار۔س: پرٛیہٕ+ کار۔س:پرٛیہَ+آلہ]۔ماے۔مُحبتھ۔سٕریٛہہ۔

پیٛالہٕ:- ن۔موٗل: پیال <ف: پیالہ]۔ چاے بیترٕ چٕنٛگ بانہٕ۔کھوس۔

پیٛالہٕ بَردار:- یُس پیٛالہٕ ہتھ آسہِ یا روزِ۔ پتہٕ پتہٕ پھیرن وول۔ نازٕ ٹلُن وول۔نازبردار۔

پیٛالہٕ بَردأری (کرٕنۍ):- پیٛالہٕ ہتھ روزُن۔ ناز بَردأری کرٕنۍ۔ أندرمہٕ سٕریٛہہ میٛہمان نوأزی کرٕنۍ۔لولہٕ بیٛژٕھ پٔژھی لأز کرٕنۍ۔

پیٛاں:- ن۔موٗل: پیٛاں < آوازِ پیٛٹھ]۔ شُری سٕنز

وَدَن کرٕ کھ۔

پیاٲنپر ہارے، پیاٲنپہ رارے:- ودَن وان۔

پیاد:- ن۔ موٗل: پیاد۔ <پرٛاکرِت: پیایہ۔ س: پرٛ جاتہٕ (ژٕرٕنَر)۔ ا۔ پرٛسَن۔ شُر کوٚٹ زیوٚن۔ ژپن دینُٛ۔ م، نائٕھ پیاو۔ سَدٕ پیاو۔ ۲۔ پرٛسنگ ہیوٚت دیوٚت۔ مِ، کاٲلی کبتھ گرٕھ کورِ پیاو سوزُن۔

پیاوَل:- پیاٲنٹرٕ۔ مِ، پیاوَل ہوٗنی۔ ہَزلہٕ پاٲٹھی چھِ لوسہٕ زَنانہٕ تہٕ وَنان۔

پیاٲر:- پہَر۔ دُہک ژٕورِیم حِصہٕ۔ مِ، پیار چھم نو بندٕ ر یوان۔

پیُٹھ:- ن۔ موٗل: پِتھ <س: پچ چھَ۔ مایہ بناونہٕ باپتھ کرٕ کہٕ دِوُن آب۔

پیُٹھ ۱:- ن۔ موٗل: پٹھ۔ <س: پرٕشٹھ]۔ اکِہ قسمُک بوٚستوٗر یَتھ اَناجہٕ خار تام واتان چھے۔

پِٹھی سأر:- پِٹھو پِٹھو اَناج بیترِ اکِہ جایہٕ پٹھٕ بیٚیِس جایہِ واتناوُن۔ پیٹھن بٕرتھ کینہہ اورٕ یور ٹیُن کرُن۔

پیُٹھ ۲:- زیٹھ۔ سَر پرَست۔ پٹھٕ دَر۔

پیُش:- ن۔ موٗل۔ نش <پرٛاکرت: پِسوا۔ س: پُلُشہٕ۔ اکھ نیک وٹُل کیوٚم، چھُ ٹوپھ دِوان (ورگہٕ پاٲٹھی) سُہ یُس ووٹہٕ ووٹھ آسہِ کران تہٕ یَس نہٕ تھو پتا آسہِ۔

پِش:- ''پیُش'' لفظُک جمع۔

پِشو کٔری گوناہ وَ گوہن چوب:- گوناہ گارتٕ اوٗن تہٕ بےٚ گوناہ رَٹُن۔ مُ، اُتنہِ بَلایہٕ ٹُت۔

پِش پینٛ:- فِکر لگٕنی۔ پرٛاکنٛد گژھُن۔

پِش کاسنی:- رُکاوٹھ دوٗر کرٕنی۔ تکلیف دوٗر کرُن۔ فِکر کاسنی۔ تھِسھ ٹلناوٕنی۔

پِش لگٕنی:- کُنہِ ویژھیہٕ کنی فِکر لگٕنی۔ قَرار نہٕ یُن۔

پِش موٗرَن کرٕنی:- (ل۔م) پِش موٗری موٗری مارٕنی۔ (وَرگہٕ پاٲٹھی) کاٲنسہِ چٔٹھ تہٕ پھرٕٹھ کرُن۔ وُچھان وُچھان کاٲنہہ کرٕھہِ سَتی مِلناوُن۔

پِش موٗرَن گژھٕنی:- (ل۔م) پِشہٕ ہِندی پاٲٹھی موٗرنہٕ یُن۔ یَتھے کَنی مارنہٕ یُن یَتھہٕ کَنی پِش ماران چھِ۔ (وَرگہٕ پاٲٹھی) چٔٹھ تہٕ پھرٕٹھ گژھُن۔ وُچھان وُچھان مرِتھ گژھُن۔ ٹُس ٹُس کران مارُن۔

پِش موٗٹھ رَٹٕنی:- (ل۔م) وارِیاہ پِش موچھِ منٛز بَند کرٕنی۔ (وَرگہٕ پاٲٹھی) اَتھِ گاٲمتی اَتھس منٛز اَنٕنی۔ یمن چیز بیترِ سوٚمبرٕنی مُشکل آسَن تِم سوٚمبرِتھ اَنٕنی۔

پیُل:- ن۔ موٗل۔ پل <؟۔ اَکھ موٗلُل جوٗ اَہر یا کرٕینکھ۔ اکِہ قِسمِچ موجِ کَنی۔ مِ، تَس چھے پلو واَج۔

پیوٗر ۱:- ن۔ موٗل۔ پیر <پرٛاکرِت: پیوٗر۔ س: پیور] پِشُل۔ کھرٕل۔ یَتھ پیٹھ رِکنی گژھِ۔

پیوٗر ۲:- ن۔ موٗل۔ پیر <س:؟ پیٹھ۔ مزارٕ کَنی۔ قبر

پٕتھ مرن وألی سُند ناو تہٕ مرنٕک تأریخ بیترِ تہٕ کھنہٕ چھُ یوان۔

پیٛؤنٹ:- ن۔مؤل۔پیٛنٹ <س:بیتو (مونیرولیمز)۔ رَژھ۔موے۔ہَواوا۔کُنہِ چیزٕ أندرٕ کم کاسہٕ کینژھا۔

پیٛؤنژ:- ن۔مؤل۔پیٛنژ <س:پنہَ۔م،ہ:پیٛنس۔ ا۔نَستہِ پیٛنس ألوند توٗن کھنہِ پھیوٚر۔۲۔سویژ ہُند بزوٗڈ۔

پیٛوٚت:-ن۔مؤل۔پیٛت <پراکرت:پَنتہَ۔س:پرانتہَ۔ ا۔توکھ۔کُنہِ چیزُک یا ہٲتھی یا رُک بیترٕ زأوِیُل اَند۔۲۔نب۔قلمُک بیترٕ سُہ حصہٕ یمہٕ ستی لیکھان چھِ۔

پیٛتہٕ پیٛوٚن:-ا۔پیٛتس پٕتھ واتُن۔جأرس پٕتھ واتُن۔ہُتس پٕتھ واتُن۔۲۔سخ أزروٗن یُن۔ کأنسہِ ہُند تیوٚل آسُن۔مِ،تَس پیوٚ موٗنے پیٛتہِ۔

پُتس پٕتھ واتُن:-چارٕ یُن۔ترٛٹھ حالتھ گژھنہٕ یتھ نہٕ اِنہہ ژٕنہہ ہیکی زِ کرِتھ۔ہُتس پٕتھ، جأرِس پٕتھ واتُن۔

پیٛتہٕ عاشق:-پیٛٹھی پیٛٹھی،عاشقی کرن وول۔یُس نہٕ پوٗز محبتھ آسہِ۔یُس وُتھٕ مایی یأ ژورتاوِ۔

پیٛوٚت کڈُن:-(ورگہٕ پأٹھی) تھِھ نہٕ ٹلُنٕ۔ بوٗزِتھ ہیوٚن۔پننہِ غرضہٕ پتے روزُن۔

پیٛوٚو:-ن۔مؤل۔پبد <؟۔کأنسہٕ ہنزن أندرمِن کتھن

وأقف۔یُس کأنسہِ ہُند بن سرن وأتتھ آسہِ۔

پیٛوٚل:-ن۔مؤل۔پہل <س:پیلہَ۔م،ہ:پیلا۔زرُسُند پوش۔

پیٛوٚن:-ن۔مؤل۔پے <س:پاتنہَ۔ا۔تھزٕرٕ پیٛٹھٕ بوٗن کُن لاینہٕ یُن۔کینہہ ہیٛرٕ پیٛٹھٕ بوٗن کُن لاینہٕ یُن۔کینہہ ہیٛرٕ پیٛٹھ وٕستھ یُن۔۲۔ہارُن۔ پَسپا گژھُن۔۳۔دیوول کڈُن۔کارٕ بارس بیترٕ منٛز دَب کھیوٚن۔۴۔والُن (روٗدشین بیترٕ)۔ مِ،روٗد ہیوٚتُن پیوٚن۔۵۔اَتِھ یُن۔حاصل سپدُن۔مِ،یہِ پیٛیی تی أنٛزٕ۔۶۔ہنگہٕ منگہٕ بروٗنہہ کُن واتُن۔مِ،وَتہٕ پیوٚ یہہ سُہ تہٕ پیوٚ وأتتھ۔ ۷۔اَگادِ گژھُن۔کانہہ حملہٕ کرُن۔مِ،مُشران پیوٚن۔یہرٕ پیٛنٛژ۔۸۔پأدٕ سپدُن۔ووپدُن۔نیرُن (کنٛیٛک فصل بیترِ)۔مِ،فصل پیوٚن۔ژیرٕ پیٛنہِ۔۹۔حالتھ خراب گژھنہٕ۔زوٗسٹھاڈیوٚل گژھُن۔۱۰۔اخلأقی گرا وُٹھ دِنہٕ۔مِ،دٔہنہٕ پیوٚن۔درمہٕ پیوٚن۔۱۱۔کُنٛہ مجبوٗری آینہٕ۔ مِ،گژھُن پیوٚن۔کرُن پیوٚن۔۱۲۔زارٕس بیترٕ منٛز بأتھ پننہِ گوٚ آسُن۔مِ،بأتھ پیوٚن۔باز پیوٚن۔پھرٕ وٗژپیوٚن۔

پہوٗوُن:-ا۔یہِ پہوان آسہِ یا یمہٕ پھرِ پہوان آسہِ۔ مِ،پہوٗوُن شین۔۲۔یہِ یا یُس پیٛنس تیار آسہِ۔۳۔نیرُس یاپأدٕ گژھنس تیار آسہِ وُن (فصل بیترِ)۔

پیۆر :-ن۔مؤل۔ پیار۔ <س : پڑیہٕ + کار، پڑاکرِت :پیار۔ ٹۆٹھ۔ یُسُند ماے محبتھ آسہِ۔ یُس خوش آسہِ کران۔

پھ

کأشرِ یُک ژۄ ریُم اَچھر ۔ یہِ چھُ ترٛیُم زٲری اَچھرتہٕ۔

پَھ

پھَبُن :-سمؤل۔ پھَب <ع: فَبِہا یاس: پھلیھ۔م، پنجأبی :ہ: پھبنا۔ تصیپس کھسُن۔ سدٕتھ گژھٕنی۔ بجر پزاوُن۔ بجا گژھُن۔ ووتلُن۔

پھبیہ، فَبیہ :-ن۔مؤل۔ پھبیہہ <ع: فَبِہا۔ فأیدٕ، لاب۔ جأئی۔ پلالہِ۔

پھَبر :-ن۔مؤل۔ پھَبر <ع: فَبِہا۔ بجأیی۔ سدٕتھ۔ پأنسہٕ ٹۄنکی رٕنگی کھسُن۔

پھَپھس :-پیرٛ یمرٛ (مُج، گوگج بیترِ)۔ یوسہٕ نہٕ ٹوکہٕ آسہِ۔ پھوکہٕ۔

پھَپھسیار :-پیرٛ یوٗمُت آسُن ۔ بےٚ مزٕ۔

پھَتہٕ پالہٕ :- <ع: فتح + ک: پال <س: پالہٕ۔ نابہٕ کار۔ م، پھَتہٕ پالہٕ وُہر گیی اَمی حالہٕ۔

پھَتہٕ پھشِور، (پھَتہٕ پھشیار) :-چور۔ پھشیار ترٛاوُن وول۔ یُس بےٚ موقہٕ کتھ آسہِ کران۔ تیمٕی سٕتژٕن کتھن نہٕ کانْہہ شوٗب آسہِ۔

پھَٹہٕ پھَٹہٕ :-[ن۔مؤل۔ پھَٹہٕ پھَٹ <س: سپھُر + سپھُر]۔ دَگہٕ دَگہٕ۔ دزٕ بُز۔

پھَٹہٕ پھَٹہٕ آسُن :-دَگہٕ دَگہٕ آسُن۔ ناحقُک ژھوکھ آسُن۔

پھَٹہٕ پھَٹہٕ کرُن :-ژھوکھ ہاوُن۔ دزٕ بُزٕ ہاوُن۔ شان ہاوُنی۔

پھَٹہٕ پھَٹہٕ لگُن :-ژھوکھ ہاوُنس کُن گژھُن۔ دزٕ بُزس کُن گژھُن۔ پھٹنس یُن۔

پھَٹُن :-سمؤل۔ پھَٹ <پڑاکرِت: پھَٹہٕ۔ س: سپھَٹ / سپھوٹنَہ۔ ا۔ تل گژھُن۔ بوڈُن (آبس بیترِ منز)۔ (وَرگہٕ)ہیٚنہٕ یُن۔ م۔ فِکرَن منز پھَٹُن۔ ۲۔ چأکی گژھٕنی۔ پوٗنہٕ گژھنہِ۔ م، اَتھہٕ پھَٹٕنی۔ کھور پھَٹٕنی۔ ۳۔ أندریم مادٕ نبر نیرٕتھ یُن۔ م، پھبل پھَٹُن۔ ۴۔ ظأہر سپدُن نوٚن نیرُن۔ کھسُن۔ م، دأرگوٗنژھ پھَٹٕنی۔ ڈمبہٕ پھَٹُن۔ ۵۔ پھٕچر گژھُن۔ پھرٛاٹہٕ گژھنہٕ۔ رُمہٕ گژھنہٕ۔ ۶۔ چارٕسٕتی ژھینٕتھ یُن۔ بیوٚن بیوٚن گژھُن۔ الگ الگ گژھُن۔ (یتھہٕ کٕنی دود پھٹتھ منہٕ وونی تہٕ ژامَن بیوٚن بیوٚن چھہٕ گژھان۔ م، دود پھَٹُن)۔

پھَٹہٕ وُن :-ا۔ یتھ پھٕچر آسہِ سپدٕوُن۔ یہِ پھَٹہٕ۔ یہِ پھٹہٕ نس تیار آسہِ۔ ۲۔ یہِ یأیُس بوڈنس تیار آسہِ۔ تل گژھوُن۔ بوڈوُن۔ ۳۔ یہِ نہٕ آبس بیترِ پیٹھ دَرِ۔ یہِ یکدم آبس تل گژھِ۔ یہِ پھَٹہٕ، بوڈِتہٕ ییرٕ وَسہِ نہٕ۔ ۴۔ یہِ نیرنس تیار آسہِ (دأرگوٗنژھ بیترِ)۔ یتھ

ترآسہِ تیار نیرنس۔ یتھ بامَن بیترٕ پھٹہٕ وٕنی آسَن (بیٲلس، یا گلِس بیترٕ)۔

پھٹُن جان ہٹُن نہٕ:۔ تمہِ ساتہٕ یوان ونُنہٕ ییلہِ کانْہہ یڈ پوٗرٕ کھیتھ تہٕ کھنبس تھکھ کرِ نہٕ۔

پھٹُن لایق:۔ اڈٕ ژوٗٹ گژھُن لایق۔ یُس نہٕ زِنٛدٕ روزُن لایق آسہِ۔ گلُن لایق۔ (ورگہٕ پاٹھی) یُس ترٛیشہٕ کو پھیچہٕ آسَن زِ جوٲنی منٛزٕ ے تسُنٛد ناوٗد گژھُن آسہِ جان (یہِ چھِ کانٛسہِ اُڈزاُڈ کرنہٕ وِزِ وَنان)۔

پھٹِتھ نیرُن:۔۱۔ یکدم نبر نیرتھ یُن (بیوٗل بیترٕ)
۲۔ نوٗن نیرُن۔ وہ تلُن۔ بدنام گژھُن۔
۳۔ حدٕ نہٕ روزُن۔ مَتنس واتُن۔

پھٹِتھ یُن:۔۱۔ بوٗرت آسنہٕ کِنی چارٕ ستی ژھیٛتھ یُن۔
۲۔ نبر نیرتھ یُن۔ م، زِ بو پھٹِتھ ینی۔ ۳۔ وپَن بانہٕ نہٕ آسنہٕ سببہٕ تہٕ کرُن یہ نہٕ پزٕ۔ ۴۔ لاے گژھنی (تومَلس بیترٕ)۔

پھٹٕ پھٹٕ نیرُن:۔ گنٛڈٕ نہٕ روزُن۔ حدٕ نبر نیرُن۔ گژنہٕ روزُن۔ اُچھَن پیٹھ پان کھارُن۔ کانٛسہِ ہُنٛد نہٕ بوزُن تہٕ پننہٕ نی مرضی پکُن۔

پھٹنس یِن:۔۱۔ (لاے گژھنس) تیار آسُن۔
۲۔ بکہٕ یِن۔ بوس لوٗ ژراوُنس وارنہٕ آسُن۔
۳۔ پھٹٕ پھٹٕ نیرُن۔

پھٹھکر:۔ م۔ موٗل۔ پھٹھکر <ہ/ا: پھٹکری <س: سپھٹکاری/

پھاٹکی]۔ سوٗھکس ہیوٗ ہ اکھ قسمُک کیمیاٲیی مادٕ یا دَوا۔

پھٹھکار:۔ ن۔ موٗل۔ پھٹھکار <ہ: پھٹکار۔س: سپھٹ + کار۔ ریماٹھ۔ اُڈزاُڈ۔

پھچر:۔ ن۔ موٗل۔ پھچر <پرٛاکرت: پھٹہٕ۔س: سپھٹ۔ رُم۔ پھرٛاٹھ۔ پھوٗٹمتٕ آسُن۔

پھدرُن:۔ زیوٗٹھ نَل کرتھ اکھ قسمِچ سبزی۔

پھدرُن ہیوٗ ہ:۔ (کھنبس کیُت) سخ دوٗر۔

پھرا:۔ ن۔ موٗل۔ پھر <ہ/ا: پھٹر۔س: پرٛسَر/ پرٛسَر]۔ زاری پینٛڈ۔ زارٕ وان۔ زارٕ پھٹھ۔

پھرس بہُن:۔۱۔ زاری پینٛڈ ژھانٛڈٕنی۔ (کانٛسہِ) زاراژُن۔ ۲۔ بےٚ پھرُک خرچ کرُن یُتھ دیوٗل نیر۔

پھر۲:۔۱۔ مانٛچھ گٔنٛج کِکر۔ ۲۔ گیلک یا کوٚٹیُک ٹوٹہٕ۔

پھر۳، پھٔر:۔ ن۔ موٗل۔ پھر <س: پھٹہٕ۔ ٹرٕ۔ راد۔ کھر۔

پھرل:۔ پھر وَنن وول۔ ٹرباز۔

پھرِ ونُنہٕ:۔ ٹرٕ وٕنی، کھرٕتھ وٕنی۔ یہ نہٕ وٕ تھمتے آسہِ تی وَنُن۔

پھرٕ:۔ تمہِ بچہِ یمہِ تالوٗس چھِ وَتھران۔ تالو پچہٕ۔

پھرُن:۔ موٗل۔ پھر <س: پھٹہٕ + ک: اُن۔۱۔ ژوٗرٕ اژُن۔ سَن دِنی۔ ژوٗر کرِنی۔ ۲۔ کانٛسہِ ہُنٛد حق ہُرٛتھ یُن۔ ۳۔ تباہی کرِنی۔ م، مرُک پھرُن۔

اَتھ پھَرٕ نۍ۔

پھَر پھَر (فَر فَر):–ن۔ موٗل۔ پھَر پھَر <ف: فَر فَر۔ ع: فرفراۃ]۔ جَل جَل۔ تیز تیز۔ ؤلی ؤلی۔ ہَو ہِکی پأٹھی۔

پھَر پھوٗش:–ن۔ موٗل۔ پھَر پھوش <س: سپھر+ سپر شہٕ۔ ۱۔ بےٚ حِسابہٕ۔ وُ تاوٕلی ۲۔ مُتی وٕر۔

پھَر پھیز:–ژوے، چال۔ فَنڈ بازی۔ دَگل دوٗزی۔

پھَرکُن:–موٗل۔ پھَرک <ہ/اُ: پرکھنا۔ س: پُر پکشنہٕ۔ وُچھُن زِ کیٛتھ چھُ۔ سر کرُن۔ پرکھاوُن۔

پھَر کاوُن:–۱۔ سَرِ بیترٕ کرِتھ کِنہٕ باپتھ تیار تھوٗن۔ کانٛہہ چیز بازرس منز چلاوُن ۲۔ کانٛہہ کتھ دوٗنی۔ وبٕرھناوٕنۍ۔ (کتھ بیترٕ) سرٕ کھرٕ کرٕنۍ۔ کتھِ واشگاف کرُن۔

پھرٕیُش:–ن۔ موٗل۔ پھرِش <س: پُرشہٕ۔ ۱۔ پھُہُر۔ یہِ نہٕ سوٗتُر آسہِ۔ ناہموار ۲۔ کوٗبتھ۔ یُس کھیٛنہِ ووتھ۔ بَد لحاظہٕ ۳۔ ٹیٛوٹھ۔ ژٕ کھیٛل۔ مِ ہُنٛی کوٗر پھرٕیُش کلامہٕ۔

پھٔری شہِ کال:–سختی ہِندی دوٗہ۔ نہٕ بوٚن۔

پھٔری شہِ کانڈ (ہیوٗہ):–دوٗرِتہٕ ترٛوٗش۔

پھرٕیُن:–ن۔ موٗل۔ پھرِن <س: پھٹہٕ۔ ۱۔ ژوٗر۔ پھرِن وول ۲۔ یُس نوقصان واتناوِ۔ یُس تباہی ہُند سَبب بنِہ۔

پھرٔٹھ:–ن۔ موٗل۔ پھرٔٹ <س: پھٹ۔ ۱۔ ؤحشتہٕ ستی مرُن۔ ۲۔ سَخ ؤحشتھ۔ ؤہمہٕ۔ کھوژنہٕ کِنی پھیرٕ مرٕ مُرژھایا موٗتُن۔

پھرٔ ٹہٕ پھرٔ ٹھ:–خوف۔ ؤحشتھ۔ تلواس ییہٕ ستی واُنج اَتھٕ ہے کیٛتھ آسنۍ۔

پھرٔ ٹہٕ تَم (ترٔنم) گرٛھُن:–ؤحشتہٕ ستی شاہ بَند گرٛھُن، خوفہٕ کِنی دَم ہیوٗ ہ گرٛھُن۔

پھرٔ ٹہٕ مرُن:–پھرٔ ٹھ۔

پھرٔ ٹہٕ مار:–ؤحشتھ۔ پھرٔ ٹہٕ تَمی۔ پھرٔ ٹہٕ ستی مرُن۔ پھرٔ ٹھٕ ستی مارُن۔

پھرٔ ٹہٕ ماز:–تُنٛد ماز یُس پھرٔ ٹہٕ ستی موٗمُت آسہِ۔ مِکری ماز۔ کھش کرنہٕ بَدلہٕ ؤحشتھ یا دَم بیترٕ کرِتھ موٗمتس حیوانہٕ سُند ماز۔

پھرٔ ٹھ کرُن:–۱۔ ؤحشتھ کرُن۔ مُرژھا پھرناوٕنۍ۔ ۲۔ ؤہمہٕ کرِتھ مارِتھ ژٕھنُن۔

پھرٔ ٹھ گرٛھُن:–۱۔ وُچھان وُچھان مرِتھ گرٛھُن۔ ۲۔ ؤحشتھ گرٛھُن۔ ناکارٕ کینٛہہ وُچھِتھ یا بوٗزِتھ یِہوے بوولہٕ ہیوٗ ہ گرٛھُن۔ مُرژھا پھیرٕنۍ۔

پھرٔس (پھرٔ ست):–[ن۔ موٗل۔ پھرٔ ست]۔ اکہِ قسمُک تھوٗدگل یتھ لنٛجہِ تہٕ مرٕ پیٛٹھ کُن چھےٚ آسان۔

پھرٔ ستہٕ پھَمب:–پھرٔس پھلیہٕ ہُند پھَمب، یہِ چھُ سوٗنتہٕ وُدان آسان۔

پھرٔ ستوٗ پھرٔ یسی تیٛوٗ:–پھرٔس لکرِ ہُند۔ پھرٔ آسی لیٛو۔

پھڑٕ اُسی لیُو:- پھڑٕ ستھٕو۔ پھڑٕس لگٕر ہُنٛد۔

پھڑٕ کھ:- ن۔ مۆل۔ پھڑٕک <س:؟ پھرت+ کرِ]۔
شاہ گنہٕ پٕچ حالتھ۔ شانٛش۔

پھڑٕ گل:- ١۔ یُس زیرِ ستی پھڑٕ کھ کھسہِ۔ ٢۔ یُس زیر ٕستی کھوژان آسہِ۔ یُس ئلی آسہِ کھڑٕ کھ کھوٚان۔

پھڑٕ کہٕ پھڑٕ کھ:- سخ پھڑٕ کھ۔ پھوٚرٕ وٕتھی گرٕھُن۔
پھڑٕ ٹہٕ پھڑٕ ٹہٕ۔ وٕشتہٕ ستی شانٛش کھسٕنی۔

پھڑٕ کہٕ وڑاو:- ییٚمی پھڑٕ کھ آسہِ تژ وومت۔ یُس کھوژنہٕ تلہٕ وڑامُت آسہِ۔ یُس نہٕ ووٚنی کھوژان آسہِ۔

پھڑٕ کہٕ کڈُن:- ژھتہِ بٹہٕ کڈُن۔ پھڑٕ ٹھ ژٕلراوُن۔
کُنہِ کامہِ اَندر کانٛہہ تیُتھ اَہل بناوُن یُتھ نہٕ تمیُک خوف روزِ بس۔

پھڑٕ کہٕ لَد:- یَس پھڑٕ کھ آسہِ کھسان۔

شانٛشہٕ لَد:- یَس شانٛش آسہِ۔ م، پھڑٕ کہٕ لدٕنی۔

پھڑٕ کہٕ ناوُن:- کانٛسہِ پھڑٕ کھ کھارُن۔ کانٛسہِ شانٛش کھارٕنی۔ کانٛہہ پھڑٕ گس منٛز تھوُن۔ لارٕ ژٕ اَنتھ کھوژٕ ناوُن، ترٕہرٕ ناوُن۔

پھرکہٕ نیرُن:- خطہِ نیرُن۔ کانٛہہ کامہِ نہٕ تکنگ خوف ژٕلُن۔ پھڑٕ ٹہٕ نیرُن۔

پھڑٕ گُن:- شانٛش کھسٕنی۔ پھڑٕ کھ کھسُن۔ شاہ گنُن۔

پھڑٕ کھ تژاوُن:- ١۔ دَم سنٛبالُن۔ ٢۔ وٕہمہٕ تژاوُن۔ خوف ژٕلُن۔

پھڑٕ کھ کڈُن:- ١۔ پھڑٕ کھ ژٕلراوُن۔ شانٛش ژٕلراوٕنی۔ دَم شیہٕلاوُن۔ تھکھ دیُن۔ ٢۔ وٕہمہٕ کاسُن۔ خوف ژٕلراوُن۔

پھڑٕ کھ کھسُن:- شانٛش کھسٕنی۔ تَم کھسُن۔ شاہ گنُن۔

پھڑٕ ہ:- اَبٕنی چہٕ پھٔشہِ چہِ جایہِ ہٕنز پڑاٹھ۔

پھڑٕے بانہٕ:- ن۔ مۆل۔ پھڑٕے بان <انگ: فرٕے+س: بھانڈٕ۔ کینٛہہ تلنہٕ بزنہٕ باپتھ اکہِ قِسمُک لٕٹہٕ دار بانہٕ۔ لٕٹہٕ تاو۔

پھڑٕ اتھ:- پرٕ پر۔ بگواس۔ وٕہیاتھ۔ یمن کتھن نہٕ کانٛہہ سۆد آسہِ۔

پھڑٕ اٹھ:- م۔ مۆل۔ پھڑٕ اٹ <پڑاکرت: پھٹٕنی، س: سپھاٹِتہٕ۔ ١۔ کھڑٕ پھ۔ زٕ ہٹھ تہٕ کھُج رُم۔ م۔ اِ، یَتھ پچہِ چھےٚ پھڑٕ اٹھ۔ ٢۔ پٲن، م، اِ، موٚزوٚرس اُس کھورِ پھڑٕ اٹھ گامُت۔

پھڑٕ اٹہٕ گرٕھنہٕ:- ١۔ زٕیچھِ تہٕ کھجہِ رُمہٕ گرٕھنہٕ۔ کھڑٕ پہٕ گرٕھنہٕ۔ ٢۔ چأکی گرٕھنی۔ پأنہٕ گرٕھنہٕ۔

پھڑٕ اچُر:- ن۔ مۆل۔ پھڑٕ اچُر <وُچھو لفظ "پھڑٕ اٹھ" پھٕچُر۔ پھڑٕ اٹہٕ آسنہٕ۔ رُمہٕ آسنہٕ۔

پھڑٕ اژُن:- ووٚری واٮ۪نکی تَم زٕ پچہِ کأنٛژ یمن تالہِ میچہِ آسان چھےٚ یم ژادرِ دٕرٕ رٹان چھےٚ۔

پھڑاہ:- فصلہِ دَجہِ منٛز جاناوارٕ ژٕلراونچ آواز۔

پھڑِ تہٕ:- مۆل۔ پھڑٕت۔ "وُچھو لفظ "پھڑٕ کہٕ" م، ہ: پھیکا۔ کُماونی: پھِکو۔ ١۔ گلی دبلٕرک بوٚ ڈتہٕ نیٚوٕ تھ نور (گرٕ یرٕسن)۔ ٢۔ اوٚپ۔ ٣۔ اکہِ

قِسمُک پیوٗند۔

پھرِ تہٕ پیوٗند :-کُلِس یا کُلی دِلَس لاگِتھ راٹھ۔

پھرِ تھ:-ن۔مؤل۔پھرِت <س:؟ پرٛکشپت یا پرٛاستہ۔

ا۔ژھینٛڈ مٕژ کھور بانہٕ ژٹ۔پازار کھلِر۔

۲۔سَدِ زاوشُر ،پھِن (ہزلہٕ سان وننہٕ یوان)۔

پھرِتھ ترٛاوِنی :-پھِن دِنی (ہزلہٕ سان وَنان)۔

پھرِکہِ :-مؤل:پھرِک <س:پھلکہٗ۔ا۔یُس نہٕ ڈنجہِ روزِ۔یُس نہٕ اکِس کتھِ پیٹھ روزِ۔یُس اَتی اَتی تہٕ اَتی ترِنہِ۔یُس نہٕ سوٚن آسہِ۔کوٚچ ، اِکٹہِ۔یُس نہٕ دَم دِتھ کینٛہہ چوان کران آسہِ (تموک بیتر)۔۲۔پھرِ تہٕ۔یُس توٚہ پھلکی پاٹھی وٕتھی گرٛشھہِ۔

پھرِ ستہٕ :-م۔مؤل۔پھرِست <ف:فرشتہ۔اَژھ رَژٕھ،وَن وِگنہٕ،پرٛی یہ۔

پھرِ وٕژ،پھرِ وٕس،پھرِ وٕست:-ن۔مؤل۔پھرِ پرٛ <س:؟پرٛشست۔جان شوٗگوٗنہٕ وول۔یتھ برکتھ آسہِ ''۔

پھرِ یژر :-پھرِ وٕژ آسُن۔رُت تہٕ لایق نیرُن۔جان شوٗگوٗن۔

پھرِ یژ ردین :-پھرِ وٕژ نیرُن۔رُت تہٕ لایق پھل نیرُن۔برکتھ نیرٕنی۔

پھرِ یژ رلگن :-رُت نیرُن۔رُت شوٗگوٗن آسُن۔جائی بُتھِ آسٕنی۔

پھرِ وت :-بُلہِ چور۔پھیوٗر۔بےٚ بوٗش۔فأتر۔

پھرِ اَژر :-پھرِ وت آسُن۔چأری گی فأترأزی۔

پھرِ وو،پھرِ ووزالُن :-ن۔مؤل۔پھرِ او <ک۔پرٛدو <پراو۔س: پرٛاپ۔اَشدِس منٛز لشہِ یا گاسہِ لأوِ ژ بیترِ زالنٕچ دوٚے یا میلہِ۔رٕوا۔تہ چھےٚ زِیتھ کالہِ آسی پیچھ وَنہٕ کنٛہن شبن رتَن بانوتہٕ وَنو پیٹھ وأدی منٛز روزنہٕ وَسان تہٕ لوٗکھ آسی یہنٛدِ بیہِ سوٗرے ترأوِتھ ژلان۔ژلنہٕ برونٛہہ آسی تِم پننہٕ نہن لرٕہن جاین نار دِوان۔ازکل تہٕ چھےٚ اَنٛت ناگ علاقس منٛز یم دوہ مناونہٕ ژنگی شِدس منٛز گاشہٕ مثالہِ زالنہٕ یوان۔

پھرِ یٹے موٗہ:-ن۔مؤل:پھرِ یٹے موٗہ <س:ہسپھٹ+مُکھر] پھٹے مُنہِ۔تہٕ دُپتھ گوتھوکہٕ اَشدِس بُتھِس۔تھوٗ۔لانتھ۔

پھرِ ھ:-رِگندنس منٛز یَس پوٗتس انوأری آسہِ (مُ ہپر)۔

پھرِ اَلی :-سُہ یَس رِگندنس بیترِ منٛز پوٗتس وأری ییہِ۔

۲۔یُس ساری نےٚ پوٗتس لگہِ۔

پھسُن ا:-مؤل: پھس <پرٛاکرت:پھنس۔ا۔بند گرٛھن۔ہہنہٕ یُن۔رٹنہٕ یُن۔نیرنس یا ژلنس نہٕ وَتھ روزٕنی۔لأرِتھ یا لگِتھ گرٛھن۔۳۔کانٛسہِ وو پرمردس یا زنانہِ سٟتی ناجایز تولق گرٛھن۔

پھساوُن:-ا۔کانٛہہ چیز کُنہِ منٛز بند کرُن۔۲۔پننہٕ نِس طرفس کُن پھرُن۔پانٛس کُن پھرُن۔

۳۔کانٛہہ وو پرمرٕ دیا زنانہٕ پننہٕ آؤٹھ تل اَنٛنۍ۔

پھاسُون:۔۱۔چاکھ دیُن۔منٛز زِ حصہٕ کرٕنۍ۔پھٕٹن۔
۲۔کانٛہہ چیز کُنہِ منٛز بند کرُن۔م، رز پھاسُون کانٛٹس منٛز۔۳۔پھساوُن۔زیٖنُن۔پننہٕ نٕس طرفس کُن پھِرُن۔پانس کُن اَنُن (مخالف بیترِ)۔لالچ بیترِ دِتھ کانٛسہِ شُترِ پکھِ کِس نِشہِ سِرِ کتھ کڈنہٕ۔

پھٕسرُن:۔۱۔پھاسُون۔بنٛد کرُن۔زالس منٛز اَنُن۔
تل کرُن یا تل رٹُن۔دال زال ژٕنتھ کانٛہہ ناکارٕ وتہٕ لاگُن۔

پھاسرُن:پھاسراوُن: پھاسُون:۔ پھساوُن۔
پانس کُن اَنُن۔پننہٕ نٕس طرفس پھِرُن۔زیٖنُن پننہٕ وَتہٕ تہٕ مرضی پٹھ پکناوُن (مخالف) والہٕ واشہٕ لاگُن۔

پھٕسُن ۲:۔ مؤل: پھٕس <ہ/اُ: پھسکنا۔ ۱۔ منٛز منٛز ژھٕبُن۔ بیوٚن بیوٚن گژھُن۔ رُٹن ہیؤہ (کپر بیترِ)۔م، کپر گژھنہٕ سہل سہل پھٕسُن۔
۲۔پھُسکٕری گژھُن۔گژ کوتھ لِشہِ گژھنہٕ۔

پھٕسرُن ۲:۔ پھُسکٕری کرُن۔ژٕنتھ پا کوتھ نرم بناوُن۔گژ کوتھ لِشہِ کڈنہٕ۔

پھَش ۱:۔ن۔مؤل: پھَش <س: سپرشہ۔۱۔ڈُو۔
۲۔مُتی گلن۔مُتی وَر (آسُن)۔۳۔حد ٹلے۔
۴۔(ورگہ پاُٹھی) پھٕنٛڈٕری۔تباہی۔

پھَشہِ کون (یُن):۔ ووبا، سُہلاب، نار یا کُنہِ بلایہِ سِتی) تباہی (گژھنۍ)۔

پھَشہِ لَد:۔۱۔ پھوٚش۔مُتی ورٕ۔یَس مُتی گلن آسہِ۔۲۔یَس پھٕنٛڈٕری ییہِ۔۳۔یَس نہٕ کہنٛہ زٕ رُومت آسکھ یَس نہٕ کیٛنٛہہ ترٕ۔ووپَس لَد۔

پھَشہِ لَد کرُن:۔۱۔پھٕنٛڈ اَنٛنۍ۔۲۔تل ژھنُن (یُتھ واریاہس کالس سنٛبٲلتھ ہیکہِ نہٕ)۔۲۔کہنٛہ نہٕ زرٕ ناوُن۔سورُے ہیتھ ژٔلُن۔ووپَس لَد کرُن۔

پھَشہِ لَد گژھُن:۔۱۔ پھٕنٛڈ ییٛنۍ۔۲۔تل لگُن۔
(یُتھ نہٕ واریاہس کالس سنٛبٲلتھ ہیکِ زِ)۔۳۔
کہنٛہ نہٕ روزُن۔ووپَس لَد گژھُن۔

پھَشہِ ناو:۔سیٖر وِنۍ ناو۔تباہی،سُہلاب،پھَشی پھَش۔

پھَش اَنُن:۔۱۔تباہ کرُن۔تباہی کرٕنۍ۔کُنہِ لایق نہٕ تھوُن۔۲۔کامہِ کارس ہیتھ اَنٛنۍ۔رُکاوٹھ ژھنٛنۍ۔

پھَش یُن:۔تباہی گژھنۍ۔سُہلاب یُن۔وُجار گژھُن۔

پھَش ۲ (دیُن):۔ن۔مؤل: پھَش <س: سپرشہ۔
۱۔اَتھِ ڈالُن، پٹھِ اَتھِ پھِروُن۔م، بٔڈس بچھس پوان موٹھِ پھَش دیُن۔۲۔گرِ دووٹھراوِنۍ۔
گرِد ٹلتھ نٕنۍ۔ڈوٗن۔۳۔نُہناوُن۔ ووٹھراوُن۔
۴۔کیٛنٛہہ پٹھِ متھُن یا ڈالُن۔ژٕٹہ کرٕنۍ۔
لوُن۔م، براند پھَش مَلُن۔

پھَش پھَش (دیُن):۔ اَتھِ ڈالُن۔(ورگہ)
پٲش پٲش کرُن۔شاباش کرُن۔

پھَش دیُن :-١۔ پیٚٹھٕ اَتھٕ بیترِ پھرُون۔٢۔ووٚتھراوُن۔ ٔنہناوُن۔٣۔لوُن کرُن۔٤۔ مَستَس کنگوی پھَش دیُن۔ بُرشہِ پھَش دیُن۔ ۵۔ (تیٚپس منٛز) کھورَن اَتھٕ سٟتۍ گکھے دِنۍ۔

پھَکھ :- ن۔مؤل: پھَک] گانٛد۔ بَد بوے۔ ووٚماد۔ (ورگہٕ پأٹھی) عأب۔

پھَخس وُرُن تُلُن :- ٹھانہٕ بیترِ تُلنہٕ سٟتۍ پھَکھ نوٚن کڈُن۔ (ورگہٕ پأٹھی) عأبَس ننبر کرُن۔

پھَکس وُرُن ژھنُن :- پھَکھ کُنہِ تَل دَباوُن۔ (ورگہٕ پأٹھی) عأبَس پردٕ کرُن۔ نا کارٕ کامن پردٕ پوٚشی کرٕنۍ۔

پھَکَل :- یُس پھَکھ آسہِ ترٛ اوان۔

پھَکہٕ ٹأنٛچ :- اَکِہ ٕقسمُک لوٚکُٹ ٹٹھٕ شکرٹنگ یتھ سبٹھاہ کم رَس نیران چھُ۔

پھَکہٕ گانٛد :- ووٚماد۔ سخ بدبو۔

پھَکہٕ لَد :- یَس پھَکھ آسہِ۔ یَس گانٛد آسہِ۔ یتھ مُشک آسہِ ووٚتھمُت۔ یتھ خراب مُشک آسہِ۔ (ورگہٕ) شِکس لد۔ پوگہٕ لَد۔ یُس نہٕ لگہٕ ہار آسہِ۔ یُس کأم ژھنہِ بِگأرِتھ۔ عأبہٕ لَد۔

پھَکہٕ نور :- گُہی نور۔

پھَکھ تُلُن :- گانٛد تُلنۍ۔ بَد بوے پھالاوٕنۍ۔ (ورگہٕ) ترِٛتھ کأنہہ کأم کرٕنۍ یمہِ سٟتۍ سبٹھاہ ناکارٕ گی نیرِ۔

پھَکھ ترٛاوُن :- (ژٕنٹھ، ٕسس بیترِ ترأوِتھ) گانٛد تُلنِۍ۔ (ورگہٕ پأٹھی) یہِ نہٕ پزِ تہِ وَنُن۔

پھَکھ ووٚتھن :- بد بوے ووٚتھنۍ۔ گانٛد پأدٕ گژھنۍ۔ (ورگہٕ پأٹھی) ناکارٕ گی نیرٕنۍ۔ بےٚ شوٗبی گژھنۍ۔

پھَکھ یُن :- بد بوے ینۍ۔ گانٛد ووٚتھنۍ۔ (ورگہٕ پأٹھی) ناکارٕ گی نیرٕنۍ۔ بےٚ شوٗبی گژھنۍ۔

پھَگہٕ ہوٚر۔ پھَگُر :- ن۔مؤل: پھَگہٕ ہَر <?۔ اَکِہ ٕقسمُک زَنٛڈ یا دوٚپھ، اَمکۍ ؤتھر چھِ گأوَن ژوٗر تہٕ مَزٕ دار دوٚدوَسنہٕ باپتھ دِوان۔

پھَل ا :- ن۔مؤل: پھَل <س: پھَلہٕ۔ ١۔ میوٕ۔ ٢۔اناج۔ مِ، پھَل موٚتھ۔ ٣۔ فَصل۔ مِ، پوٚت پھَل۔ ٤۔گوٗج، دبل یا گُنٛڈ بیترِ تُلتھ گُنہِ دانَس یا اناجس یہٕ أندرٕ نیرِ۔ مِ، أکی شہِ پھَل، ہیمہٕ پھَل۔ ۵۔ نتیجہٕ۔ مُژ۔ موٚزوٗری۔ فأیِد۔ لاب۔ سَزا۔ مِ، کرمہٕ پھَل۔ رِتس چھُ رُتے پھَل۔ تیُتھ پھَل دِی نس دَے یُتھ مےٚ کوٚرُن۔ ٦۔ جوتشہِ یا نوٚجومہٕ موٗجوٗب گرٕہہ بن یا تارکن ہُنٛد اَثر۔ ٧۔ تأپر۔ ٨۔ (چاروائن کیُت) کوٚم، کوٚش بیترِ۔

پھَلہٕ سوو :- ١۔ (کُل بیترِ) میوٕ سٟتۍ بَرِتھ۔ یتھ سبٹھاہ میوٕ آسہِ۔ ٢۔ زَرخیز زٔمین۔ زٔمین یتھ واریاہ فَصل نیران آسہِ۔

پھَلہٕ مؤل :- میوٕ، مُجِہ تہٕ کنٛدٕ مؤل بیترِ یم شرٛادس پأتَس لگان چھِ۔

پھلہٕ وال:-ا۔توہ کیٚپر (گزرین)۔۲۔کٹی پیوٗنٹ۔

پھلہٕ وال ہیٚنیٚ:-توملہٕ منز ژھٹھ توٚ ہیترٕ اَلگ کڈُن۔

پھَل پھوٚل:-ا۔اَناج۔اَناجہٕ موٹھا۔

پھَل دانٛد۔بیٚاکی دانٛد۔گاوِ لاگنہٕ باپتھ تھووُمت دانٛد۔

پھَل دیُن:-ا۔گیٚنس بروٚنہہ کنہٕ کھیوٚن کیٚت اَرداہہ بیترٕ تھوُن۔۲۔نتیجہٕ نیرُن۔مِ، رُت پھَل دِی نے دَے۔

پھَل ژٔنڈٕر:-گاہ ترٛاوٕنی پۆرٕ زوٗن۔پرٛزلہٕ وٕنی بڈزوٗن۔پُنم ہٕنز زوٗن۔

پھَل کٹھ:-جان پھَل کھیٚاوٕی کھیٚاوٕی وٚتھر وومُت کٹھ۔پھَل ہوٚنٛڈ۔(ورگہٕ) جان زُوزہتہٕ وول، یَس سبٹھاہ ماز کھوٗتمُت آسہٕ۔

پھَل گُل:-موٕ گُل۔یتھ گُلس موٗنیرٕن یا آسُن۔

پھَل ہار، (پھلہٕ ہار):-(فاقہٕ کہٕ دوہہٕ باپتھ) موٕ کھین۔

پھَل ہوٚنٛڈ:-جان پھَل کھیٚاوٕی کھیٚاوٕی وٚتھر وومُت کٹھ۔

پھَل ۲:-ن۔موٗل: پھَل <پرٛاکرت: پھلی <س: پھلہ۔ا۔کوٗنٛڈ ٹکرٕ لکرِ چھَل۔پھاڑ۔۲۔گاڈِ ٹکرٕ۔چھَل (گنٛز ہش نہٕ)۔۳۔پھرٛاٹھ۔رُم۔

پھلہٕ کرنہٕ:-ٹکرٕ کرٕنی۔پھالوٗن۔پھالوتھ ترٛاوُن۔چھلہٕ کرنہٕ۔(ورگہٕ پاٗٹھی) سخ لاینُن۔پھٹنتی کرٕنی۔پھٔلی کرٕنی۔

پھَل ۲:-(پھال)۔ن۔موٗل: پھَل <س: پھلہ۔ا۔کانٛنگ یا تیزٕرک داتوپیوٚت۔۲۔مکرٕ بیترٕ یا تِتھی بیٚیہ کُنہٕ ہتھی یا رُک بروٚنہہ کنیٚگ داتوحصہٕ یمہٕ ستی کیٚنہہ ژٹنہٕ یا کھننہٕ ییہٕ۔

پھَلے ا:-م۔موٗل۔پھَلے <س: پھلِتہَ۔فصلُک وَق۔فصلُک موٗسم۔

پھَلے ۲:-م۔موٗل: پھَلے <وُچھو لفظ "پھَل" پھاڑ۔پھلہٕ۔خاص کرِتھ تمہِ چیزٕ ہتی لکرِ ٹکرٕ یم ژُکوٚنجل آسَن۔

پھَلا وَٹھ:-م۔موٗل: پھَلا وَٹ <س: ؟پھَل، آورت] پۆرٕ حِصہٕ باگے حصن تہٕ برابری۔

پھَلا وَٹھ بوزٕنی:-باگے بوزٕنی۔باگے وُچھنی۔کُنہٕ چیزٕس پوشنُک وبستارُوچھُن۔

پھَلا وَٹھ پیٚنی:-پۆرٕ باگے۔سَپدٕنی۔بأگرنس اَندر پوٗشُن۔پۆرٕ پیٚنہٕ۔آنٛٹہٕ کھسُن مَنس ژمُن۔

پھلرٕ ا:-م۔موٗل: پھَلر <س: پھلہ+ک:اِر۔ا۔زِنٛج لوٕکٹ چھَل یا پھَل۔۲۔نچہٕ گاڈِ ہُنٛد اکھ قسم۔

پھلہٕ وُن:-ن۔موٗل: پھلہٕ وِن <س: پھلیہٕ۔ا۔یُس یا یہ سَہل پاٗٹھی پھالونہٕ ییہٕ۔پھالوُن لایق۔۲۔یتھ ژوٗردار نیرِ۔یہٕ ژرِس وقتس پھلہٕ۔

پھَلُن ا:-ن۔موٗل: پھَل <س: پھلنہٕ۔ا۔(گُلِس) موٗنیرٕنی۔پھَل نیرٕنی۔۲۔سبدَتھ گژھنی۔جان تہٕ رُت نتیجہٕ نیرُن۔کُنہٕ کتھہِ بیترٕ جان پھَل نیرُن۔

۳۔ (شوٗ گوٗن یا خاب بیترِ) پھرٕ ۆژنیرُن۔

پَھلُن ۲:- ن۔ مؤل: پھلن۔ <س: پھلَنَہ۔ ۱۔ پوٗرٕ باگے گژھنۍ۔ برابر حِصہٕ گژھنۍ۔ باگے گرِتھ ساری نِے پوٗشُن۔ ۲۔ (پکو بیترِ) ناٗلی لاگِ لاگِ رُنُن۔ ژھٕٹُن۔ لگہٕ ہارنہٕ روزُن۔ ۳۔ گُلن۔ موٗنڈُن۔ م، مِکرٕ پھلٕنۍ۔

پھلوآے:- (یَہ آسنہٕ کٔنٛز نارٕ یا مارٕ بیترٕ ستی) بدحواس، روومُت ہیوٗ ہ۔ رۆبؤڑ دٕہیوٗ۔

پھلوآے گژھن:- حبو ڈٕلُن۔ بد حواس تہٕ پریشان گژھن۔

پھَمب:- ن۔ مؤل: پھَمب <ف: پنبہٕ۔ کتہٕ نَے ستھر، بیر یا پشمینہٕ۔ مِلہٕ مِشہٕ لفظن ستی چھُ یہِ بڑٕوٗنہِ لوٗگ یِنتھ، پھمب، بدلہٕ پھَنٛوٗ، پھَم، روزان۔ م، پھَم پھوٗت، پھَم پھبرٕن، پھَنٛو وال بیترِ۔

پھَمبہٕ تاسہٕ:- وٕلتھ مٕلتھ کتریٗو بانہٕ یتھ منٛز ژورمُت پھمب تھوان چھِ۔ پھمبہٕ ژوٗڈ۔

پھَمبہٕ توٗمب:- ۱۔ سُہ تیوٗتے پھمب یوٗتا کہِ وِزِ اوٗنجن منٛز کتنہٕ باپتھ رَٹان چھِ۔ ۲۔ (ورگہٕ) سفید شین ہیوٗ ہ (مَس یا ریش)۔

پھَمبہٕ دستار:- شینہٕ دستار۔

پھَمبہٕ ڈٕگلہٕ:- پھَمبہٕ سٕدری۔ اَسترس أندرٕ کٔنٛز پھَمب برِتھ واسکٹھ۔ پھَمبہٕ بنٛڈی۔

پھَمبہٕ ژوٗٹ:- أپٕ ژوٗٹ۔

پھَمبہٕ سیر ۱:- زیٛٹھ پھمبہٕ مال۔ یہِ چھےٚ داہ باہ آنٛچہٕ زیٛٹھ آسان۔

پھَمبہٕ سیر ۲:- أکِس جاناوارٕ سُند ناو۔

پھَمبہٕ مال:- کتنہٕ پتھ وٕرتھنوومُت أکھس یوت پھمب۔

پھَمب پھبرٕن:- سُہ پھبرٕن یتھ وُشنیرٕ باپتھ أندری کٔنٛز پھمب چھُ برِتھ آسان۔

پھَمب وٕتن، پھَم وٕتُن، پھَنٛووٕتُن:- پھَمبہٕ ورق۔

پھَم وال، پھَنٛو وال:- پھَمبس ستی ویوٗٹھ وال یُس ألگ چھُ یوان کڈنہٕ۔

پھَم وٕٹ، پھَنٛووٕٹ:- پھَمبہٕ گھرٕ (ژوٕرسیرٕ پیٛٹھ شَن سیرن تام)۔

پھَم وونۍ، پھَنٛو وونۍ:- پےٚ وونۍ۔ پھمبک کارٕ بار کرن وول۔

پھَن، پھَنٛو:- پھَمب لفظُک ژھوٗٹ۔ م، پھَنٛو وال، پھَنٛو وونۍ بیترِ۔ وُچھو "پھَمب" تہٕ۔

پھَن:- ن۔ مؤل: پھَن <س: پھَنہ۔ (تاجدار) سَر پھہٕ سُند تاج۔

پھَنٛڈأے:- مو۔ مؤل: پھَنٛڈأے]۔ کنہِ گرنہٕ۔ ہُتھی یا رَوِ ستی کنہٕ سُتراونہٕ۔

پھَنٛڈ:- ن۔ مؤل: پھَنٛڈ]۔ شلکھ۔ مار۔ لایِن۔ چوب۔

پَھنٛڈٕر، پھنٛڈٕر:- م۔ مؤل: پھَنٛڈٕر]۔ جوان زنانہٕ۔ پھٹہٕ پھٹہٕ کرٕونۍ۔ چوٗ بر۔

پھَنڈُن :- ن۔مؤل: پھَنڈ۔ا۔ (وَگوس یا قائلینس بیتر) لور دِتھ گرِد کڈِنی۔ ۲۔ (سَنز لِنگس بیترِ منز) اَنوآری موٗکلِنی۔ بازِختم گژھنی۔

پھَنگہٕ :- مؤل: پھَنگ] فوٗضوٗل خرچ۔ اَتراپھ۔
پھَنگُن :- پھاتُن۔

پھَنگوڈ :- کرِنج مُہل۔ چرَکنی کوٗٹ۔

پھَھہٕ دیُن :- <س: پاشہ]۔ پھاسہِ دیُن۔ کأژھس کھالُن۔

پھَھہٕ دیُن لایق :- یُس نہٕ زِروُن لایق آسہِ۔ یَس کأژسہِ ستیٚ رُت وَونہٕ۔ م، یورِے دیُن لایق۔ توپھ دیُن لایق۔

پھَھہٕ کھسُن :- (کُنہٕ کتھ باپتھ) پان کأژھس کھالُن۔ مُشکلس منز پان ترٛاوُن۔

پھَھوٗر، پھوٗہر، پھَھُر :- مؤل: پھُھر <س:؟ پُرشہٕ۔ ا۔ یہٕ نہٕ پشُل آسہِ، کھُر دُرٕ۔ ۲۔ (ماز) یتھ نہٕ چرب آسہِ۔ ۳۔ یُس نہٕ کلامَس نرمی آسہِ۔

پھَھرٕ واو :- دار تیز کرِنُک اَکھ دَنٛد دار اَوزار۔

پھَھرٕ پھَھرٕ دِنی :- زیرٕ زیرٕ دِتھ کأژسہِ ہنز کأژسہِ ژٕر ژٕر پھوٗشراوِنی۔

پھَھرٕ دِنی :- (کأنہہ) تُلُن۔ (کأژسہِ) زیرٕ دِنی۔ کأژسہِ ہنز پھوٗشراوِنی۔

پھَھرٕ لگنی :- کرٛوٗدس وُتش لگنی۔ بییہٕ ہن ژٕکھ کھسنی۔

پھَھرٕ بر :- پھَھُر آسُن۔ پھَری شَر۔

پھا

پھاپھاکٹنی :- م۔مؤل: پھاپھاکُٹنی < پھاپھا، بولنچہ ترٛایہِ ہُندٕ نقل+س: کُٹنی۔ گانبن ہنز دژال سوٗیوٗسہٕ زَنانَن پیشہِ آسہِ کرناوان۔

پھاتُن :- صوٗرتھ نہٕ روزِنی۔ سبٹھاہ مُفلِس سپدُن۔ پھَنگُن۔

پھاٹکھ :- م۔مؤل: پھاٹک <ہ/اُ: پھاٹک۔ نیپالی: پھاٹک <س: ؟سپھاٹکہَ۔ا۔ سو جاے ییتہٕ آوارٕ چاروأے بَنٛد چھِ تھَوان۔ ۲۔ نیٚبرِیم بوٚڈ دَروازٕ۔ گیٹ۔

پھاٹناوُن، پھاٹہٕ وُن :- ن۔مؤل: پھاٹناو <س: سپھاٹنہٕ، ہ: پھاٹنا یا پھٹانا۔ا۔ چھلہِ کرنہِ۔ منزٕ ٹُکرٕ کرِنی (منزس شورٕ بیترٕ برنہٕ ستیٚ)۔ ۲۔ آبس تَل کرُن۔ تَل ژھنُن۔ بوڈناوُن۔ ۳۔ کأژسہِ دَم کرُن، دَم پھُٹ کرُن۔ ۴۔ (ورگہ پأٹھی) جیرٕ تُلُن۔

پھاٹ وَن واد (تُلُن) :- ا۔ تیُتھ ہوٚپ تہٕ دوٗپ کرُن یتھ جیرٕ ووتھِ، تیُتھ دَم بوٗبُس لاگُن ییمہٕ ستیٚ وأنج پھٹہِ۔ ہتہٕ مَنَن لاگُن۔ ۲۔ تیُتھ کینٛہہ کرُن ییمہٕ ستیٚ جیبرٕ ووتھِ یا خوٗشِکھ گژھہِ۔ (وَدن وان لاگنہٕ یا ترٛنگ ترٛنگ دِنہٕ ستیٚ)۔

پھاس :- ن۔مؤل۔ پھاس <م، ہ/اُ: پھَسگنا۔ا۔ چاکھ۔

ترٛم۔ چھلہٕ پھلہٕ۔۲۔ بێنِبر۔ دوٗر بر۔

پھاس ترٛاوُن (ژٕھنُن):۔ بێنِبر پادٕ کرُن۔ چھلہٕ پھلہٕ کرنہٕ۔

پھاس دِینہٕ:۔ چاکھ دِیُن۔ پھِہہ دِیُن۔

پھاسر (پھاسر ٕنۍ):۔ م، موٗل: پھاسر۔ دوٗ چھو لفظ ''پھاس'' ۔۱۔ پھاس ترٛاون واجێنۍ۔ اورُک یورُک ؤنتھ یوسہٕ دون زٕ وَتہٕ گرتھ دِیہ۔

پھاسہٕ وُن:۔ وُچھِو ''پھُسُن''، لفظس تَل۔

پھاگ:۔ [ن۔ موٗل: پھاگ > س: پھالگُنہَ] پھاگُن۔ اَژٕوُن سوٗنتھ۔ مِ: ہارِنس تاپس پوٗ ہ تے ماگ گوم پھاگ نیرتھ ہر بندرَے۔

(نُندریوٗش)

پھاگُن:۔ ن۔ موٗل: پھاگُن > س: پھالگُنہَ۔ (دٕیسی حِسابہٕ) ؤری ٚیک کٕہیم رٕیتھ۔

پھاگنۍ گوٚ ٕجۍ:۔ (ل۔ م) پھاگنس منٛز کھوٚ کڈٕ مِژ گوٚ ٕجۍ۔ بےٚ مَزٕ (ورگہٕ)۔

پھاگُن زیوٚ ن:۔ (نارٕ مارٕ بیترٕ ستۍ) شِکس یُن۔ کُنہِ کانٛہہ یا کینٛہہ نہٕ روزُن، تباہی گڑھنۍ۔ شِنأے گڑھنۍ۔

پھال:۔ ن۔ موٗل: پھال > س: پھالہ، ہ: پھالا، پھال۔ ۱۔ الہِ بانہِ ہُنٛد سُہ شٔسترٕ وِصہٕ ییمہٕ ستۍ زٔمین وإینہٕ چھےٚ یوان۔ ۲۔ مَکرٕ بیترٕ یا کھنٕکہِ کُنہِ ہٕتھی یا زُک سُہ حِصہٕ ییمہٕ ستۍ کینٛہہ ژٹنہٕ یا کھنہٕ یوان چھُ۔ ۳۔ (نارس منٛز تھٔوِتھ) ووزُل نارکوٗ رمُت شٔسترٕ ٹُکرٕ۔

پھالہٕ مُر:۔ اَلبانہِ ہنٛدِ کور ہچہِ ہنٛز سو جاے یتیتھ پھال لاگنہٕ چھُ یوان۔

پھالہٕ وَٹھ:۔ کھارٕ ہنٛز سوٚ کٕنۍ ییتھ پیٹھ سُہ شٔسترٕ س دَب چھُ دِوان یا ییتھ پرنہٕ ہنٛز کأم ہوٚ ان چھُ۔

پھالہٕ وَٹھ بٔنُن:۔ وَرگہٕ تیتھ بٔنُن ییتھ کُنۍک اَثر گڑھِنہٕ یا کانٛہہ تہٕ پوٚشہٕ نہٕ۔

پھال ہیوٚ ہ گڑھُن:۔ تتنہٕ ستۍ ووزُل گڑھُن۔ (ژکھِ ستۍ) ووزُل نار ہیوٚ ہ گڑھُن۔

پھالو:۔ ن۔ موٗل: پھالو > س: پھلہ۔ پھل، م: مرأٹھی: پھال] پچہِ یموٗ ستۍ وان بند چھِ کران۔ وانہٕ پچہِ۔

پھالو پٕٹ:۔ تِمو پچو منٛز اکھ پٕٹ یموٗ ستۍ وان بند کران چھِ۔

پھالو دِیُن:۔ وان بند کرُن۔ وان بڑاوُن۔

پھالو لگُن:۔ وان بند گڑھُن۔ دیوٗ ول کڈُن۔ دیوألۍ زٕدسپُدُن۔ (ورگہٕ) گرخألی گڑھُن۔ شِکس یُن۔

پھالو ترٛاوُن:۔ ووٚ ورِی ہنٛز بێنۍ برنۍ۔ بێنۍ برنٛچ کأم۔

پھالہٕ وَٹھ:۔ وُچھو ''پھال''، لفظس تَل۔

پھالہٕ وَٹھ بٔنُن:۔ وُچھِو ''پھال''، لفظس تَل۔

پھالہٕ وُن:۔ موٗل: پھالو > پراکرت: پھالے۔ س: پھالنہ۔ ۱۔ (دِیُن) پھلہٕ گرۍ گرۍ ترٛاوُن۔

چھلہٕ کرنہٕ۔۲۔ پۆر حِصہٕ باگے کرٕنۍ۔ پھالوٗٹھ بوزنۍ۔۳۔ پٲژوک پۆر استیمال کرُن۔ پلو بیترِ یۆ تام رنہٕ تۆ تام لاگُن۔

پھالوٗٹھ:-وُچھو" پھلاوٗٹھ"۔

پھالوٗٹھ بوزنۍ:-وُچھو" پھلاوٗٹھ بوزنۍ"۔

پھانہٕ:-ن۔مؤل۔ پھان۔ شُسترُ وپوٗن۔

پھانُن ۱، پھیانُن:- مؤل: پھان <ع؟فان۔ ا۔پھرِتھ نیٖن۔خٲلی کرُن (بانہٕ بیترِ)۲۔پتھ کُن نہٕ کہنی ترٲوُن۔سورُے ہتھ ژلُن (کانسہِ جاداد بیترِ ژنگی)۔کانہہ پوٗنسہٕ ٹوٗنکہٕ نشہِ لۆژراوُن۔

پھاٹُن، (پھانُن):-مؤل۔پھانٹ<س:پھٹنہٕ+ک: اُن]۔نارٕ ستۍ أندریم طرف صاف کرُن۔ نارَس ہٲوِتھ أندریم ماپھرژلراوُن (پانس بیترِ)۔

پھانٹھ:- (اۆ گری تھۆ گری) لکرِ ٹکرِ یمہٕ وِرامو بدلہٕ ترٲونہٕ ییٚن۔

پھانگُن، پھیانگُن:- ن۔مؤل۔پھانگ<؟ا۔بڑٲری سُند مۆمۆ کرِتھ شور لاگُن۔۲۔وَدن وان لاگُن۔۳۔بڑلاٸگۍ۔

پھاہ:- ن۔مؤل۔پھاہ<س:پھا۔ا۔وُشنیر۔خاصکرِتھ جِسمک سہ وُشنیر یُس کُنہِ واتناونہٕ ییہٕ۔م، پھٹری پھاہ۔ٹھوٗلُن پھاہ۔۲۔پالُن پیٚترُن،

رَچھُن۔پھاپھلاوُن۔(خاصکرِتھ سہ شُر کوٗٹ یَس لوکٹِس مول موج مۆمُت آسہِ)۔

پھاہ دیُن:-ا۔ٹھوٗلن پیٹھ بِہُن۔۲۔یَس لوکٹس مول موج مۆمُت آسہِ سہ بڑراوُن، پھاپھلاوُن، پالُن پیٚترُن تہٕ رَچھُن بیترِ۔۳۔تَل تَل تھوٗن تہٕ گۆش دیُن۔زیچھر دیُن (دادِس یا کُنہِ مالِکس بیترِ)۔

پھٔ

پھٔتی لہٕ:-ن۔مؤل: پھٔتِل <ف: فتیلہ، ع: فتیلۃ۔ دَجو سوٗیتھ۔وُٹھتھ دَجہِ تر۔خاص کرِتھ یوسہٕ دَجہِ ترٹوپہِ بیترِ رأٹھ کھارنہٕ باپتھ خٲلی جاین منز زیٖتھ راد برنہٕ یوان چھےٚ۔

پھٔٹ:-م۔مؤل: پھٔٹ لرِ شیرِ طرفہٕ أرِوۍ کھوٗت۔ مِ،پھوچہ منزٕ وال زیُن۔وُچھو" پھوٗٹ" تہِ۔

پھٔر:-م۔مؤل:پھٔر۔<س: سپھری یا پھلی۔گاسس منز بزٕ ہش گاڈ۔

پھٔر ژٔر:-أکِس کالَس سوٗمب پھٔرِ۔

پھٔرِ ژٔر گرٕھن:-(ووہو) پھٔر بن ہنز باٸش گرٕھنۍ۔

پھٔرِ ژٔورَس دارِ کوٗنڈ:- ییٚمۍ کینہہ گوناہ آسہِ کۆرمُت سہ چھُ پزتھ کانہہ کتھ یوسہٕ تتھ گوٗنہس مُتلق وَننہٕ ییہٕ پانس کُن نوان تہٕ تَس چھُ پننہٕ نُے شَکھ رٹان۔

پھٔر کرنہٕ:-(فاقہٕ دِی دِی) ہۆ کھراوُن۔تأدۍ جہ کرنہٕ۔

پھَر گرٛھنہِ :- بوچھِ سِتی ہوکھُن۔

پھُری شَر :- ن۔ مؤل: پھُری شَر۔ > س: ؟ پرُشہ+ک: أر۔ ا۔ پھُہُر آسُن۔ پھَہر بر۔ ۲۔ (مِزاز چ) وۄکھگی۔

پھُری شہِ کال :- وُچھِو ''پھُریُش''، لفظس تل۔

پھُری شہِ کانٛڈ :- وُچھِو ''پھُریُش''، لفظس تل۔

پھُری شہِ گاسہٕ :- ن۔ مؤل: پھُری شہِ گاس > س: پرُشہ+س: گھاسہٕ۔ اَکھ گاسہٕ ذاتھ، اَتھ چھےٚ داں کلچ ہش پٕتر آسان مگر تھزر چھےٚ لوٕکٹ آسان۔

پھُری کرٕنی :- چٕٹہٕ کرٕنی۔ بَنہٕ کرنہِ (کنٛن، سیرٛ بن زِنس بیترِ)۔

پھُکل :- م۔ مؤل: پھُکل۔ اَکھ گاسہٕ ذاتھ، یہ گاسہٕ چھُ گز سواد گز تھزر آسان۔

پھُکی کرُن :- ناپسند کرن۔ کُنہِ لایق نہٕ تھوٗن۔ پٕتن أستھ ترٛ أوِتھ ژھنُن۔

پھُکی گرٛھن :- گنٛد گرٛھن۔ (ورگہٕ) گوڈٕ أنٛزس منٛزس أستھ پتہٕ دَکہٕ زَد گرٛھن۔ ناپسند گرٛھن۔ ترٛ أوِتھ ژھننہٕ یُن۔

پھُلی :- ''پھوٗل'' لفظُک جمع۔

پھُلی ہرٛشَن :- م۔ مؤل۔ پھُلی ہرٛشن > س: پھَلہ+ سؤچی] کلہٕ دار ہرٛشن یوسہٕ کسابَس تہٕ ترٛنگس بیترِ لگان چھےٚ۔

پھُلی لہٕ :- ن۔ مؤل: پھُلِل > پرٛاکرت: پھُلَّہ+اے لَّم > س: پھُلَّلہ+س: تیلہ۔ عٕطر ترٛ أوِتھ تیل۔ مُشکدار تیل۔

پھُنٛڈی (یِنی) :- م۔ مؤل: پھُنٛڈی۔ شَہمتھ، بلاے۔ مُصیبتھ، تپأ لی۔ چٕٹ (یِن)۔

پھُہُر واو :- وُچھِو ''پھہوٗر''، لفظس تل۔

پھأ

پھأد :- ن۔ مؤل: پھأد۔ لوٗکٹ سونہٕ پھوٗل، روپہٕ پھوٗل یا کرٛینکہٕ پھوٗل یُس گٔہنس یا پلوس بیترِ لاگنہٕ ییہٕ۔

پھأدٕ لاگے :- پھأد جٕرٕنی۔ (کُنہِ گہنس بیترِ) پھأد جُرِتھ آسُن۔

پھأدٕ واٹھ :- پھأد وأٹِتھ آسُن۔ پھأد جُرِتھ آسُن۔

پھأسی، پھأنسی :- م۔ مؤل: پھاسی > س: سپاشہ/ پاشہ۔ م، ہ/اُ: پھانسی۔ ہٕٹہ گنٛڈ۔ سورَز ییمہِ سِتی ہٕٹس شرُک ژھنی زِ، شرُک دِنُک وول۔ سُہ سزا یتھ منٛز کانٛہہ ہٕٹس شرُک ژھنتھ مارنہٕ چھُ یوان۔

پھاسہِ دِین :- پھَہہِ دِین۔ پھأسی دِنی۔ شرُک ژھنتھ مارُن۔

پھاسہِ کوٗٹ :- کوٹھ۔ دار۔ پھَہہِ کوٗٹ۔ سُہ تھَم یتھ پٹھ کھأرِتھ کانٛسہِ ہٕٹس شرُک چھِ ژھنان۔

پھاسہِ کھَسُن :- ا۔ کأٹھس کھَسُن۔ ۲۔ (ورگہٕ پأٹھی)

کُنہِ کامہِ باپتھ مُشکِلن منز پان ترٛاوُن، بَلایہِ بُتھِ نیرُن۔

پھاسہِ کھارُن: ۔ا۔ کأٹھس لدُن۔ دارس کھارُن۔ پھاسی دِنٕی ۔۲۔ (ورگہٕ پأٹھی) بَلایہِ بُتھِ دیُن۔ کُنہِ خطرناک کامہِ سوزُن یا کأنسہِ اَتھِ کانہہ اَتُر کرناوُن۔

لگُن: ۔ پھٕہہِ لگُن۔ پھاسہِ ستیٚ مرُن۔ ہُٹس شرُک ژھننہٕ ستیٚ مرُن۔

پھاسی آسنی: ۔ا۔ پھاسہِ ہُند سزا آسُن۔۲۔ کانہہ وُلٹہٕ یاوو کھ کام مَتھِ آسنی۔۳۔ چیٚٹ آسنی۔

پھاسی ژھٕنٕی: ۔ پھاسی دِنہِ باپتھ ہُٹس شرُک ژھنُن۔ (ورگہٕ پأٹھی) چیٚٹہِ لاگُن۔

پھاسَرن ہٕنج: ۔ ژھلہِ باپار۔ پھُٹنٕچ

پھاگی: ۔ اَکھ جنگلی گلی زنٛد یتھ دود ہیوٗہ چھُ نیران۔ اَمکی وٕتھر چھِ بُڈ تہٕ موٗٹی آسان، اَتھ چھنہٕ چاروأے تہٕ کھوان۔

پھأنپھلُن: ۔ موٗل۔ پھأنپھل <س: پھلپھ۔ بڑُن۔ وُوتلُن۔ کُنہِ لایق بنُن۔ واش کڈُن۔ واش کڈُن لایق بنُن۔

پھانٹی کرٕنی: ۔ پھاوٹھ بوزِنی تقسیم کرُن۔ بأگراوُن۔

پھأنگر: ۔ پھاٹیومُت۔ جُدال۔ یُس نہٕ کانہہ صوٗرتھ روٗزمٕژ آسہِ۔ یُس خرچ گرِی گرِی کہنی آسنہِ موٗژومُت۔

پھأنگر کرُن: ۔ کانہہ صوٗرتھ نہٕ تھوٕنی۔ دیوألی زد بناوُن۔

پھأنگر گژھن: ۔ کانہہ صوٗرتھ نہٕ روزِنی۔ پھاٹُن، دیوألی زد بنُن۔

پھِ

پھِپھُل: ۔ ترٛ کھ پِٹھٕ گنٛج اُڈِج۔ رِکبہِ اُڈِج۔

پھِپھُل دزُن: ۔ ژَ کھٕ کھسنی۔ شرارتھ کھسُن۔

پھِپھرن (پھِپھرِنی): ۔ م۔ موٗل: پھِپھرن <س: سپھرنہ۔ (فِکرِ ستیٚ) بےٚ قرأری۔ پھرٛ ٹہٕ پھرٛ ٹھ۔ ترٛپھٹنہٕ۔

پھِپھرِنی لگٕنی: ۔ (فِکرِ ستیٚ) ترٛ پھٹنہٕ، گنٛڈی لگٕنی۔ سخ بےٚ قرار گژھن۔

پھِتُر: ۔ پےٚ۔ گاڈ رٹنک ٹھیٚپ۔

پھِتُن: ۔ مکایہِ پھِتُن۔ لوٕکٹ مکایہِ وٕٹ۔

پھِتو پھِتو: ۔ ن۔ موٗل: پھِتو پھِتو <س: پِتہٕ پِتہٕ۔ پِترٕ] ییمہٕ چیزُک دَگہٕ دَگہٕ آسہِ سُہ ہاوِنٛچ سخ زِیر۔ تاو۔ ناز۔ پھِٹہٕ پھِٹہٕ۔

پھِتھ پھِتھ لگُن: ۔ کینٛہہ کرنٛچ زیر گژھنی۔ خاص کرِتھ تِچ یہِ مُشکِل آسہِ۔

پھِٹہٕ پھِٹہٕ: ۔ ن۔ موٗل: پھِٹہٕ پھِٹہٕ] تاو۔ ناز۔ دَگہٕ دَگہٕ۔ پھِتو پھِتو لگُن۔

پھِٹہٕ پھِٹہٕ لگُن: ۔ پھِتو پھِتو لگُن۔

پھِرا: ۔ م۔ موٗل: پھِر <پرٛاکرت: پھِرِیی <س: پرِیے۔

ا۔ وِز۔ موقہٕ۔ ساتھ۔ ۲۔ لٹھ۔ پھیر۔

پھِر:۔ ا۔ وِزِ۔ موقہٕ۔ ساتہٕ۔ ۲۔ لٹہِ۔ پھیرٕ۔

پھِر۲۔ ہ:۔ پرٛاکرت: پھِرِیٖ <س: پَرِیے پوٚت پھیرتھ۔ پھِرتھ۔ وُلٹہٕ۔ واپس (یہِ چھُ مِلہٕ مِش لفظن ستی برٛ وٗنہہ لوٗگ یوان)۔

پھِر پھیار:۔ اورک یور۔ گرٛ برٛ۔ وُلٹاپلُٹھ۔ پھِرٕتھُر۔

پھِر پھیار کرُن:۔ گرٛ برٛ کرُن۔ اورُک یور کرُن۔ وُلٹاپلُٹھ کرُن۔

پھِر پھیار گرٛھن:۔ گرٛ برٛ گرٛھن۔ اورُک یور گرٛھن۔ پھیٖرتھُر گرٛھن۔

پھِرَن:۔ م۔ مؤل۔ پھِرن <پرٛاکرت: پھِرِیٖ۔ <س: پَر+اِ= پَرِیے۔ پھیٖر۔ تُلُیم پٹھ۔

پھِرَن پھِرَن:۔ پھیٖر تہٕ پھیٖر۔

پھِرَن پھِرَن دِنٛی:۔ ا۔ پھیٖرتہٕ پھیٖر دیُن۔ ۲۔ چھاو اَنن وِزِنہٕ بتہٕ بانہٕ بیترٕ اکی ڈٔنجہِ تھوٗن۔ چھاوٕ ٹھیکھ پاٹھی انہٕ باپتھ بتہٕ بانچہِ لبہٕ نارس کُن پھِرنہٕ۔ ۳۔ پکوٗک تُلُیم پاس گرِ تہٕ گرٕ پٹھ کُن پھِرُن (ہوکھناونہٕ وِزِ)

پھِرَن دِنٛی:۔ پھیٖر دیُن۔ م، دانبس گرٛھ منزٕ منزٕ پھِرَن دِنٛی۔

پھِرٕتھ:۔ پٹھِ۔ پتُیم برٛ وٗنہہ کُن گرٕتھ۔ أندرٕیُم تاہ نبر کُن گرِتھ۔ وُچھو "پھِرُن" لفظس تل تہٕ۔

پھِرٕکی:۔ مؤل: پھِرٕکی <پھِرے+اِ، <س: پَر+اِ= پَرِیے۔ ا۔ گوٚڈٕ، پیچک۔ پرٛ وٗت۔ ۲۔ ہرٛ مِشینہٕ ہُنٛد اکھ پُرزٕ۔ ۳۔ بُرتَنی۔ مرٕ ژٕ پیٹھنی۔

پھِرٕنٛی (پھِرنی):۔ م۔ مؤل: پھِرِنی۔ حف: فِرِنی۔ مُ: ع: فُرنی۔ توملہٕ اٗٹس بنومُت اکہِ قسمُک کھر۔

پھِر۔ ہ:۔ پرٛاکرتِ: پھِرِیٖ <س: پَرِیے۔ ا۔ پوٚت پھیرتھ۔ واپس پھیرتھ۔ م، پھِر سال۔ ۲۔ وُلٹہٕ۔ مِ، پھِر زَنٛگ۔

پھِرٕتھُر:۔ ا۔ اورُک یور۔ أندرٕیُم نبر۔ تلُک پیٹھ۔ بےٚ ترتیبی۔ ۲۔ (دیٛار) باپارس لاگنی۔

پھِرٕتھُر کرُن:۔ ا۔ أندرٕیُم طرف نبر کرُن۔ اورُک یور کرُن۔ ترتیب ڈالنی۔

پھِر جورٕ:۔ تم پلو یِم مہرٕ ینہٕ پھِرٕ لٹہِ پیٹھ لاگنہٕ باپتھ دِنہٕ چھِ یوان۔

پھِر زَنٛگ:۔ پھیٖشِل زَنٛگ۔ بدشُگوٗنی۔

پھِر زَنٛگ لگٛنی:۔ بدشُگوٗنی سپدٕنی یا تیُتھ کانٛہہ بتھِ پیوٚن یُتھ واپس پیٚیہٕ پھیرُن۔

پھِر سال:۔ مہر ازس ہو در یا ہوٕرِ ڈٕرِس منٛزٕ نیترٕ پتہٕ گوڈٕنیُک سال۔

پھِر کتھ:۔ ژوٗر کتھ۔ سوکتھ یوسہٕ کُنہِ جمأژ (ژوٗرن، بانٛڈن تہٕ ڈٔسکٕلن بیترٕ) پانہٕ وأنی یأژ فِکرٕ ترِ۔

پھِر لٹھ:۔ مہرٕ ینہِ ہُنٛد نیترٕ پتہٕ گوڈٕنچہِ لٹہِ وأری وپیٹھ مالیُن گرٛھن تہٕ تورٕ واپس یُن۔

پھِرمَل :- زنانن ہُنٛد ماتمہٕ کِنِہ دوٚہن مَل ہتھ بُہن۔ پلو بیترِ نہٕ چھلُنۍ۔

پھِرمَل تراوُن :- ماتمکی دوہ موکلنہٕ پتہٕ پلو دلو چھلُنۍ

پھِرمَل تھَوُن :- ماتمہٕ کِنۍ پلو چھلنۍ تھوٚنۍ۔ دوکھ ہبہٕ کِنِہ دوہن مَل ہتھ بہُن۔

پھِرمہراز :- سُہ مہراز یُس نیترِ پتہٕ گوڈنکہِ پھِرِ ہوٚوُرگرِ ژھ۔

پھِرمہرینٛز :- سو مہرینٛز یوس گوڈنکہِ پھِرِ وأرِو گرِ ژھ۔

پھِرنُنبُد :- پوٚت نُنبُد، ژوٚرِم نُنبُد۔

پھِروارِدانہٕ :- یُس دانہِ بجہِ بہرٕ منٛز لو کچن ناوَن یوٚرُمت آسہِ۔ خراب گومُت ، باہ لَد تہٕ دودریوٚمُت دانہِ یُس داں اَمبارٕ منٛز پھیٚر دِتھ اَلگ آسہِ کوٚڈُمت۔

پھِروارِ ہانٛز :- سُہ ہانٛز یُس بہرٕ والہن نِش سودا (توٚمُل بیترِ) مُلی ہتھ لو کچن ناوَن منٛز کنان آسہِ۔ م، پھِروارِ ہانٛزٕنۍ۔

پھِروأر :- ۱۔ اکہِ بانکۍ چیز دوٚیمِس بانَس پھِرُنۍ۔ ۲۔ بہرٕن منٛز اَناج بیترِ ناوَن برُن۔ ۳۔ سو شکأرۍ یوسہ بجہِ بہرٕ ستۍ چھے آسان۔

پھِر ہیوٚن :- تلہِ وأنۍ وانٛج گُھج دِ گتھ نوٚسرِ تیل کڈنہٕ خاطرٕ ترٛاوِنۍ۔

پھِرتُن :- نیترِ پتہٕ گوڈنچہِ لٹہِ مالِنیٚن گژھن۔

پھِرناوُن :- ن۔ موٗل۔ پھِرناوُن <پراکرت: پھرِلی <س: پَرِ+ا+ک: اُن۔ ۱۔ کأنسہِ اَتھہِ کینٛہہ اکہِ بانہٕ منٛز بیٚیِس بانَس ترٛاوِناوُن۔ ۲۔ جلیہِ جایہِ نُیٚن، جلیہِ جایہِ ہاوُن۔ م، یہ کاکُد چھُ سأرۍ سے دفترس پھِرناوُن۔ ۳۔ ہٹرِ ہٹرِ کڈُن۔ ۴۔ أنٛدۍ أنٛدۍ پکناوُن۔ ۵۔ وَردِ ناوُن۔ چرخ دِوِ ناوُن۔

پھِروُن :- ن۔ موٗل: پھِروُن <پراکرت: پَرِلی۔ <س : پَرِ+ا+ک: وُن <س: وان۔ ۱۔ أنٛدۍ أنٛدۍ پکناوُن۔ ۲۔ وَردیُن۔ چرخ دیُن۔ ۳۔ سأر کرناوُن۔ ۴۔ طرف بدلاوُن۔ م، لرِ پھِروُن۔ پوٚت پھِروُن۔ ۵۔ جلیہِ جلیہِ نُیٚن۔ سارۍ نے نِش واتناوُن۔ م، اِشتہار چھُ دفترِ دفترِ پھِروُن۔ ۶۔ پانَس کُن نُیٚن۔ پانَس کُن پھِرُن۔ ۷۔ گلہٕ ناوُن۔ م، کلہٕ پیٹھی پھِروُن۔ نیلہٕ پھِروُن۔ ۸۔ پھِرن وِزِ۔

پھِرُن :- ن۔ موٗل۔ پھِر <پراکرت: پَرِلی۔ <س: پَرِ+ا+ک: اُن۔ ۱۔ گلہٕ ناوُن۔ نِژناوُن۔ م، نیلہٕ پھِرُن۔ ۲۔ بیٚیِس طرفس کُن پھِرناوُن یا کرُن۔ م، لرِ پھِرُن۔ ۳۔ بیٚیہ تہٕ بیٚیہ وَنُن۔ بیٚیہ تہٕ بیٚیہ کرُن۔ م، منتھر پھِرُن۔ ۴۔ پتھ برونٛہہ کرُن۔ تاہ بدلاوُن۔ صفہٕ بدلاوُن۔ ۵۔ تُسبی (تسبیح) بھوٗل یا مالہِ پھوٗل ژٕپِہ ژٕپِہ یا پِرۍ پِرۍ ترٛاوُن۔ ۶۔ پھیٚر دیُن (بلوٗس بیترِ)۔ ۷۔ اکہِ بانہٕ منٛز کینٛہہ بیٚیِس اَنِس ترٛاوُن۔ بانہٕ وُلٹاوُن۔ م، گلہٕ پھِرُن۔

۸۔ أندریم نبر کرُن۔ أندریم طرف نبر گن کڈُن۔ م، کوٹھ پھِرُن۔ ۹۔ پتیم پاس برٛ وٕنہہ گن یا برٕنہیم پاس پتھ گن کرُن۔ مِ، ناوِم پھِرُن۔ ۱۰۔ پھیرِتھ ووتُھن۔ پھیرِتھ کینہہ کرُن ۔ مِ، بُتھ پھِرُن۔ دَنہٕ کَنی پھِرُن۔ ۱۱۔ رَد کرُن۔ ژٕنتھ ژھنُن۔ ڈالُن۔ بَدلاوُن (حُکم بیترِ) ۔۱۲۔ کتھ ڈٲلنی ۔ مِ، زیو پھِرٕنی ۔۱۳۔ پرِتھ طرفہٕ کینہہ چیزِ تھوُن۔ مِ، گنڈ پھِرُن۔ ۱۴۔ پتہٕ مس پھیُر دیُن ۔۱۵۔ واپس حملہٕ کرُن۔ مِ، اَتھِ پھِرُن۔ ۱۶۔ وادکرُن۔ مِ، بُتھ پھِرُن۔

پھِرِتھ پھِرن ژھنُن: ۔پتھٕ پیوٚن ۔یورٕ ہاژھ لاگنی۔

پھِرِتھ تھوُن: ۔۱۔ تٔلیم پتھ کرِتھ تھوُن۔ دُبہٕ تھوُن (بانہٕ بیترِ) ۔۲۔ بُتھنیُک حِصہٕ پتھ گن تھوُن (تصویرس بیترِ) ۔۳۔ بێیس جایہٕ تأرِتھ تھوُن۔ نقل کرِتھ تھوُن۔ مِ، یہٕ مضموٗن تھٲوِ زِ پھِرِتھ۔

پھِرِتھ دیُن: ۔۱۔ خٲلی کرِتھ دیُن۔ ژھوٚرُے دیُن (بانہٕ بیترِ) ۔۲۔ أندریم نبر کرِتھ دیُن (پلو بیترِ) ۔ ۳۔ (کُنہِ چیزٕ س) نقل بیترِ تُلِتھ دیُن۔

پھِرِتھ ژھنُن: ۔۱۔ أندریم طرف نبر گن کرِتھ ناٚلی لاگُن (پلو بیترِ) ۔۲۔ پھوتہٕ پھوتہٕ دیُن۔ سبٹھاہ مبقدارس منز کینہہ زورٕ پشراوُن۔ مِ، خوداٚے چھنس پھِرِتھ ژھنمت۔

پھِرِتھ نٔین: ۔۱۔ خٲلی کرِتھ نٔین، ژھوٚرُے نٔین (بانہٕ بیترِ) ۔۲۔ خٲلی کرن، ژھوٚرُے تراوُن۔ سوٗرُے ہێتھ ژلُن (بانہٕ بیترِ منز) ۔

پھِرُن آسُن: ۔تیٚول آسُن۔ ٹٲکھ آسُن۔ وَسہٕ آسُن۔

پھِرُن پیوٚن: ۔پتہٕ مس دیُن پیوٚن۔ یہٕ گد ریوٗمت آسہٕ تتھ پتھ افسوٗس کرُن۔

پھِرُن تھوُن: ۔ارمان تھوُن۔ دَگ للہٕ ناوان روزُن۔

پھِرُن روزُن: ۔ارمان روزُن۔ ہأرِتھ دَگ للہٕ ناوان روزُن۔

پھِری پھِری: ۔بێیہ تہٕ بێیہ۔ وارٕ ۔ مِ، پھِری پھِری وٕنی زبس سوٗرُے ۔۲۔ پتہٕ برونٹھ ۔ لَرِلَرِ ۔ مِ، پھِری پھِری وُچھ بس زِنٹکھ ما آسبس۔

پھِری پھِری ژھنُن: ۔۱۔ تیٚوت دیُن یوٚت نہٕ بانہٕ آسہٕ۔ سبٹھاہ دیُن۔ بێیہ تہٕ بێیہ دیُن۔ بجا کرُن۔ پأوی پأوی وَنُن۔

پھِژ: ۔م۔ موٗل: پھِژ دم،ہ/ا۔ پھسلنا دس: پِچ چھلہٕ]۔ بُل۔ ڈُلُن۔ حبس نہٕ روزُن۔ زون نہٕ روزُن (وقتہٕ وِزِ)۔ نشانہٕ ڈُلُن۔ آیس پتھ نہٕ ہٕنن

پھِژٕنی: ۔بُل گژھن۔ ڈُلُن۔ وقتس پتھ نہٕ زون روزن یایاد پیوٚن۔ نشانہٕ ڈُلُن۔ آیہٕ نہٕ گژھن۔

پھِژال: ۔فَنْد باز۔ کھوڑٕ پھیچل۔ سُہ اِنسان یُس دوکھہٕ آسہٕ دِوان تہٕ تتھ منز آسہٕ چالاکی ورتاوان۔

پھِس: ۔م۔ موٗل: پھِس دم، مغربی پہاڑی: پھوٗسی]

گُژر،خاص کُرتھ شُری سنز۔

پھس پھس:۔ن۔مۆل: پھِس پھِس < آوازِ پیٹھ۔م، ہ/اُ: پھُس پھس] پھِسرارے۔

پھس پھس گو ژ ر:۔سو یوسہ دزن دادِ پانہٕ ہے ستی گتھ آسہِ کران۔

پھِسرارے:۔م۔مۆل۔ پھِسرارے < آوازِ پیٹھ۔ ہ/اُ: پھُس پھُس] پھِس پھِس۔

پھِسکہٕ:۔سۆل: پھِسک < م، ہ: بیموسڑا، پھوٗس] املہٕ مش لفظن ستی برٛونہہ لوٗگ یوان۔ تہٕ دِیتھ گوپیوٚنتا۔ رژھا۔ یوٚت اَمُن گوٚ ژھ تیوٚت نہٕ۔ ناکافی۔

پھِسکالہٕ:۔لو کِٹ تلِم۔ لوکُٹ ٹُکر۔

پھِسکہٕ پلو:۔سُہ پلو یُس نہٕ برابر آسہِ، یُس تیوٚت لوکُٹ آسہِ زِہاوٚن لایق آسہِ نہٕ۔

پھِش:۔ن۔مۆل: پھِش < آوازِ پیٹھ شُری لفظ]۔ مِتھر، زَل۔ پیشاب۔ (یِہ پاٹھی شُری زبانہِ منز ونان)۔

پھِشر:۔م۔مۆل: پھِشر < م، مغربی پہاڑی۔ پھوٗسی + ک: اِ۔] پھِس۔ گُژر۔

پھِگل:۔ن۔مۆل: پھِگل] اَکھ ریشہِ دار گُل۔

پھِنگر:۔م۔مۆل: پھِنگر۔ دستار پیوٚنت۔ دستار ڈیشٹن۔

پھِہہ:۔ن۔مۆل: پھِہہ] پھیر۔ سوٚد ہُک حِساب بوزنس منز فرق۔

پھِہہ پیوٚن:۔کارِ بارس منز حساب کتاب کرنس

پھیر سپدُن یا کانُسہٕ ستی برابری نہٕ تَنٛر۔

پھِہہ تھوٗن:۔زانتھ مانتھ حساب کتابَس منز فرق تھوٗنی۔ زانتھ مانتھ لیکن دینس منز پھیر روزِنی۔ نوٗقص روزُن

پھِہہ روزُن:۔حِسابَس غلطی روزِنی۔ نوٗقص روزُن۔

پھِہہ کڈُن:۔پھِہہ دوٗر کرُن۔ پھیر ہٹاوُن۔ حِسابَس پھُٹھ کڈِنی (کارِ بارس یا لین دینس منز)۔

پھِہہ کرُن:۔حِسابس منز پھیر کرُن، اوٚر یور کرُن۔

پھِہہ کاسُن:۔پھِہہ کڈُن۔

پھی

پھیر:۔م۔مۆل: پھیر] پلوٗس کُنہِ کُنہِ جایہِ وَٹنہٕ آمٕژ جَتھ۔ یِیرس تہٕ وونہٕ نَس وَٹنہٕ آمتی پھیٹی ہوی۔

پھیری:۔م۔مۆل: پھیر < پرٛاکرت: پھیر + اِ آما کِنہٕ باپتھ مال ہتھ پھیرنٕچ کام، پھیری پھیری مال کِنٕنچ کام۔ پاکاری کار۔

پھیر دزاو:۔(ل۔م) پھیری کرنہِ دزاو۔ تہٕ دِیتھ گو تجربہٕ کار پھیر وول۔

پھیر گرٛژھن:۔پھیر نیرُن۔ پھیری کرِنی۔ مال کِنہٕ باپتھ پھیرُن۔

پھیر نیرُن:۔بَگھ دِتھ چیز بیترِ کِنہٕ نیرُن۔ سودا کِنہٕ جایہِ جایہِ پھیرُن۔

پھیر وول:۔پھیری پھیری مال کِنَن وول۔

پھیرٕ پھیرٕ :- <پرٛاکرِت۔ پھیر < س: پَرِ+اِ]۔ ا۔ گرِ گرِ۔ بییہِ تہٕ بییہِ۔ م، پھیرٕ پھیرٕ چھُ تی وَنان۔
۲۔ واریاہ پھیرِتھ۔ سبٹھاہ پکِتھ۔ وَتہٕ مُنڈِتھ۔ م، پھیرٕ پھیرٕ چھُ سُہ آمہٕ نیومُت۔

پھیرِتھ :- ا۔ بییہِ پھِرِ۔ م، پیمژ لرآیہٕ پھیرِتھ لدنہٕ۔
۲۔ اورِ۔ واپس (وَنُن، کرُن)۔ م، پھیرِتھ وۄننہٕ نس۔ ۳۔ پُتش ہیتھ۔ اکھُتے۔ م، پھیرِتھ وۄتھس لاینہٕ۔

پھیرِتھ اَنُن :- واپس اَنُن۔ گژھتھ بییہِ اَنُن۔ بییہِ تۄ تِتھے واتناوُن بییہِ پیٹھ گومُت آسہِ۔

پھیرِتھ دَپُن، وَنُن، وۄتھُن :- جواب دیُن۔ واپس وَنُن، یور وۄتھُن۔

پھیرِتھ گژھُن :- ا۔ ییتھ واپس نیرُن۔ واپس گژھُن۔ بییہِ آمُت آسہِ تۄرِ گژھُن۔ ۲۔ خلاف گژھُن۔ دُشمن بنُن۔ لحاظ نہٕ روزُن۔ أچھن منز نہٕ آب روزُن۔

پھیرِتھ یِیُن :- (ل۔م) گژھتھ واپس یِیُن۔ واپس پھیرُن۔ وآرِ دِوور نہٕ کرنہٕ کِنی کورِ ہُند واپس مالِنیُن یِیُن۔

پھیٖنہٕ :- م۔ مؤل: پھین < س: پھینہَ۔ (أسس آمُت) پۄس۔ پھمب۔

پھیٖنہٕ اَنٕنی، پھیٖنہٕ کھارٕنی :- أسہِ کِنی پۄس کھارُن۔ خوشکبتھ لارِنی۔ م۔ أسہِ کِنی پۄس اَنُن۔

پھیٖنہٕ کھسنہٕ :- (ژرکھ یا بمارِ کِنی) أسس پۄس کھسُن۔ خوشکبتھ کھسنی۔ ژلہٕ نس واتُن

پھیٖنہٕ تِنی :- پۄس کھسُن۔ (ورگہٕ) سیتھ تِنی، خوشکبتھ کھسنی۔

پھیٖنٹُن :- ن۔ مؤل: پھینٹن] تلم۔ پیؤنت، لوکُٹ ٹُکرٕ۔

پھیٖنٹی کرٕنی :- پینٹی کرٕنی۔ ٹُکرٕ کرٕنی۔ تلی مہٕ کرنہٕ۔

پھیٖنٹی گژھنی :- پینٹی گژھنی۔ ٹُکرٕ گژھنی۔ ترٕ گژھنہٕ۔ تلی مہٕ گژھنہٕ۔

پھٕر

پھٕر :- ن۔ مؤل: پھٕر < آوازِ پیٹھ/< س: سپھُر۔ ا۔ یکدم وُپھ نچ آواز۔ ۲۔ (کأنسہِ ہُند) پھوکھ۔ اپرٕ ے شاباش۔

پھٕر پھٕر کرُن :- ژھنگُن، کُنہٕ نہٕ وبژُن۔

پھٕر پھٕر گژھُن :- ا۔ کاکذ ورقن یا ہوکھن پنہٕ وٕتھرن ہنٛد دزنچ آواز گژھنی۔ ۲۔ وُزوُزٕ گژھُن۔

پھٕر کرُن :- خوشامد کرِتھ ووٹہِ اَنُن۔ شاباش کرِتھ تُلُن۔

پھٕر گژھُن :- ووٹہِ یِیُن۔

پھٕرِژُر :- م۔ مؤل: پھٕرِ ژُر < س: سپھُر+چٹکا] یُس یا یوسہٕ پھٕرس کُن گژھِ۔ یُس یا یوسہٕ بیٚۓ سٕنٛز کتھ گژھِ۔ اوپ۔

پھٕر گو ژُر :- پھٕرِ ژُر۔

پھٕس :- ن۔ مؤل: پھٕس] (ہزلہٕ کِنی) تِتھے ہیؤہ۔

(کینْہہ) دِلس لگُن۔

پھس گرُھن: -یِتھے ہیۆہ گرُھن۔ دِلس لگُن۔

پھسکٲری: -مؤل۔ پھسکری <م، ہ: پھُسکا۔ پھُتہٕ پھُتہٕ گرُھن لایق۔ بیۆن بیۆن گرُھن لایق (کھبن بیترِ)۔

پھسکٲری کرُن: -کانْہہ کھبن بیترِ یِتھہٕ رٕنُن یُتھنہٕ سہ میلہِ تہٕ بیۆن بیۆن روزِ۔ بے خبری منٛز یِتھہٕ کٲنْہہ تھٲوُن یُتھ خراب گژھتھ تہٕ پلٕٹتھ بیۆن بیۆن گژھِ (کھبن بیتر)۔

پھسکٲری گرُھن: -(کانْہہ کھبن) بیۆن بیۆن رٕنُن، پھُتہٕ پھُتہٕ گومُت آسُن۔ میلنے روزُن۔

پھہہ ۱: -ن۔ مؤل: پھہہ <س: سپھُل۔ چاکھ۔ یڈ بیترِ مُژراونہٕ باپتھ کھٕش۔

پھہُن، پھہُن: -یڈ منٛزس چاکھ دیُن۔ پھہہ دیُن۔ شِکم چاکھ کرُن۔

پھہہ دیُن: -چاکھ دیُن۔ یڈ بیترِ مُژراونہٕ باپتھ کھٕش دیُن۔ پھہُن۔

پھہہ ۲: -ن۔ مؤل: پھہہ ۱۔ تُر۔ تیلُن ۲۔ ٹر۔ أندری ژکھ۔ پھوشنۍ۔

پھہُن: -۱۔ کھہک، کھشک یا درٛنگ تُر ووٗھُن۔ ۲۔ أندری أندری پھوشنۍ۔ کانْسہ ہُند تیلُن۔

پھُ

پھُپھچ: -م۔ مؤل: پھُپھچ ۱۔ لوکٕٹ کلہٕ ہیر۔ ۲۔ لوکٕٹ ڈُلوم کھنہٕ چیز۔ مِ، ہٕنْد وِنْد ہٕ پھُپھچ۔

پھُپھُل: -ن۔ مؤل: پھُپھُل]۔ لوکُٹ موکُٹ ڈُلوم کھنہٕ چیز۔ مِ، وانگن پھُپھُل۔

پھُٹنگ: -ن۔ مؤل: پھُٹنگ]۔ ٹوپہٕ۔ یِتھی دانہٕ یمن سٕتۍ تٕرُ ووتھِ۔

پھُٹنگ ٹٕلنۍ: -تٕرُ ٹٕلُن۔

پھُٹنگ ووٕتھنۍ: -تٕرُ ووٗتھُن۔ تیلُن۔

پھُتہٕ پھُتہٕ: -پھیٹنۍ۔ دوتہٕ دوتہٕ (ہزلہٕ) سٕتۍ سجاوٹھ۔ بناوِسنگار۔

پھُتہٕ پھُتہٕ کرُن: -۱۔ پھیٹنۍ کرٕنۍ ۲۔ (ہزلہٕ) پان پأرُن شیرُن۔

پھُٹ ۱ پھٹ، پھُٹھ ۱: -م۔ مؤل: پھُٹ <س: پُٹہ۔ ۱۔ گینٛی۔ ڈوکھ۔ شکن ۲۔ ٹیہٕ سٕتۍ پلوٗک پھُٹر اُوتھ تھوٗ ومُت حِصہٕ ۳۔ شکھ۔ پھہہ۔ غلطی۔ مِ، کتھِ دژایہِ نہٕ وارِ پھُٹ۔ ۴۔ جِسمس کھٔرٕ مٕژراٹھ یا ہسم ہِش (ہٕنۍ رِ بیترِ سٕتۍ)۔ مِ، رتہٕ پھُٹ۔ ۵۔ پھبرن نٕری سِتھ کٔن پھرنۍ۔

پھُٹٕل: -یِتھ پھُٹہٕ آسن یا یِتھ گینٛہِ آسن۔ پھُٹہٕ دار۔

پھُٹہٕ دار: -گینٛبل۔ یِتھ گینٛہِ آسن۔ یہ نہٕ سوٗ تُر آسہٕ۔ یِتھ پھُٹہٕ آسن کھٔرٕ مٕژ۔ یِتھ ہسمہٕ ہِشہِ وٹنہٕ آسن آمٕژ۔

پھُٹھ اژنۍ: -گینٛی پینٛہِ۔ کُنہِ چیزس وٹنہٕ سٕتۍ رِکھ پینٛی۔ مِ، کٔھو وقس گژھِ نہٕ پھُٹھ اژنۍ۔ (ورگہٕ پأٹھی)

نوٗقص گژھُن۔ گسَر گژھنۍ۔

پھُٹھ دِنۍ :- گیٚنۍ ژھٕنۍ، کُنہِ چیزس وٕٹنہٕ یا ژٹنہٕ باپتھ دوکھ تژاوُن۔

پھُٹھ کڈٕنۍ :- ا۔ گیٚنۍ کڈٕنۍ۔ ۲۔ نوٗقص دوٗر کرُن۔ ۳۔ وبژھناوُن۔ شکھ دوٗر کرُن۔ مِ، کتھِ پھُٹھ کڈٕنۍ۔

پھُٹھ ہیٚنۍ :- ا۔ گیٚنۍ دِنۍ۔ گیٚنۍ کرٕنۍ (وٕٹنہٕ باپتھ)۔ ۲۔ لاد ہیٚنۍ۔ کانٛہہ حصہٕ پھِرِتھ (پھُٹرٕ اُتھ) تھاوُن۔

پھُٹ۲ :- مؤل: پھُٹ > س: سپھُٹہٕ۔ پھُٹہٕ مُت۔ یہ نہٕ اوٗ رآسہِ۔ مِ، بٔنٛدٕ پھُٹ بیترٕ۔

پھُٹہٕ پھرٛوٹ، پھُٹہٕ پھرٛاٹ :- ہَر ہانٛگل۔ پھُچہ مژٕ بانہٕ کھنٛجہِ۔ شرٛاکہٕ ٹچ ژھِبٕر تہٕ پھوٚتی کھنٛجہِ بیترٕ۔

پھُٹان پھرٛاٹان :- پٔتو لاکن۔ اٗخرس پیٹھ۔ زورٕ زارٕ۔ سخ دٔرٕ دٔرٕ کٔرِتھ۔

پھُٹہٕ :- [ن۔ مؤل۔ پھُٹ] ووٚری وانٛگ اکھ حصہٕ۔

پھُٹٔج :- م۔ مؤل۔ پھُٹٔج > س: پوٹلی۔ ا۔ ؤلتھ مٔلتھ لوکٹ گٹھر۔ مِ، پکو پھُٹٔج بیترٕ۔ ۲۔ کاکدٕس ؤلتھ تہٕ دیٚلہِ ستی گٔنڈتھ بٔڈ تہٕ گول پوٗری۔ مِ، تمآکہٕ پھُٹٔج۔ شرٕ بٔڑ پھُٹٔج۔

پھُٹہٕ رٔتھ :- دَب یا بٔڑ کھٕلِتھ یا ژٔنڈ پیٹھ جِسمس (دٔبہٕ چہِ جایہِ) خوٗن باندِ گژھُن۔ رٔتہٕ پھُٹ۔

پھُٹہٕ ووٹ :- ن۔ مؤل۔ پھُٹہٕ واٹ > س: سپھُٹ + ک: ووٹ۔ نِکہٕ چُرٕن۔ ریز گاری۔

پھُٹہٕ ووٚنۍ :- ن۔ مؤل۔ پھُٹہٕ وانۍ > س:؟ پُٹہٕ + پانیہٕ]۔ سُہ آب یُس کھاہ ڈوٗرِ چو ڈرزومٕنٛزی نبٕر نیرِ تہٕ بیٚیس ڈوٗرِس منٛز سمہِ۔

پھُٹل :- ن۔ مؤل۔ پھُٹل > س: پوٹلہ۔ بوٚڈٹل۔ ژُجہِ کھوتہٕ بوٚڈ پٕہن کانٛہہ پوٗٹھ تہٕ ٹھوس چیز۔ م، نابدٕ پھُٹل۔

پھُٹٕلۍ کھسنۍ :- پانس ژُجہٕ تہٕ دٔتہٕ نیرنہٕ۔ ڈیٚکۍ ہوی پادٕ گژھنۍ۔ پھو کھسُن (اٗچھن)۔

پھُٹُن :- ن۔ مؤل۔ پھُٹ > پرٛاکرت: پھٹ > س: سپھٹ۔ ا۔ چھلہٕ گژھنہٕ، ٹُکرٕ گژھنۍ، رُم بیترٕ گژھتھ اوٗ رنہٕ روزُن (بانہٕ بیترٕ)۔ ۲۔ پننہٕ جایہِ ڈلُن۔ بٔنٛدٕ منٛزٕ نیرتھ یُن۔ مِ، گوڈ پھُٹُن۔ ۳۔ (ورٕگہٕ پاٹھی) اِنسانہٕ سُنٛد مزاز، کٔنۍ بڑٕ وٚنٛھمہِ نشہِ وسُن۔ نرمُن۔ پھیرُن، بازیُن۔ ترٛ وشرنہٕ روزُن۔ پرٛانہو زورونہٕ روزُن۔ ۴۔ وسُن۔ ہمُن۔ کم گژھُن۔ مِ، پتھ پھُٹُن۔

پھُٹَن ہار :- یہ کینژھا زیرِ ستی پھُٹہٕ۔ ترٛوش۔ یہ سہل پاٹھی پھُٹرِتھ ہیٚکی زِ۔ پھُٹہٕ وُن۔

پھُٹرٕن :- ا۔ دبٕر۔ کوکارونشہِ باز (اُٹن)۔ ۲۔ اَرچآکس باش دیُن یا وٕتہٕ اُٹن۔

پھُٹرٕن کرٕنۍ :- پھُٹراوُن۔ اتھس تل اُنُن۔ ہیچھناوُن۔ زٕرُت کیا گو۔ سیزٕ راوُن۔

پھٹرُن، پھُٹراوُن :-۱۔ چھلہٕ کرنہٕ۔ ٹکرٕ کرٕنۍ۔
اورنہٕ تھوُن۔ قابِل کارنہٕ تھوُن (بانہٕ بیترِ)
۲۔ پٔنہٕ جایہٕ ڈالُن (بنٛد بیترِ)۔۳۔ اَتھس تل
اَنُن۔ ہیٚچھناوُن۔ نرماوُن۔ سوی کرُن۔ مَدِ والُن۔
۴۔(نوٹس یا وَٹہ روپیہٕ بیترِ) پھُٹہٕ ووٹ
اَنُن۔۵۔ قایدس یا حُکمس برخلاف پکُن۔
۶۔ ہمہٕ راوُن۔ کُنٛج شِدتھ کم کرٕنۍ۔ مِ، نابد پھوٚل
پھُٹراوس تڑلیش۔

پھُڈی :-م۔ مؤل: پھُڈی < س: پڑوشٹھ۔ م، لینڈہ:
پھُہڈ۔ اَکہٕ قسمُچ پٔنٛج۔

پھُرِش :-م۔ مؤل: پھُرش < س: سپھُر۔ پھوٚرِنۍ۔ سَخ
سنٛگہٕ چار۔ وۄکش۔

پھُرِش لگٔنۍ :- وۄکش کرٕنۍ۔ پھوٚرِنۍ لگٔنۍ۔ سَخ سنٛگہٕ
چارٕنۍ۔

پھُرِ پھُرِ :-ن۔ مؤل: پھُرِ پھُرِ < س: سپھُر+سپھُر]
وُزٕ وُزٕ۔ کُنہٕ چیز باپتھ تمبلٕنٛچ حالتھ۔

پھُرِ پھُرِ گڑھُن :- وُزٕ وُزٕ گژھن۔ تمبلُن۔ کُنٛج کل
نیرٕنۍ۔

پھُرتی :-م۔ مؤل: پھُرتی < س: سپھوٗرتہِ۔ وُژھ۔
چُشتی۔ چالاکی۔ وُدیوٗک۔

پھُرژَر :-ن۔ مؤل: پھُرژَر < وُچھو لفظ پھُرتی]
پھُرتھ۔ پھُرتی۔ ژۄتریر۔ چالاکی۔

پھُرکہِ :- ٹرٕ۔ کھرٕ۔ راد۔ وُچھو، پھُرکہِ وَننہٕ۔

پھُرکہِ وَننہٕ :- بٔلی بجر تھسکُن۔ کھرٕ وَٕنۍ۔ رادوَٕنۍ۔
ٹرٕ لاینۍ۔

پُھسَر :-م۔ مؤل۔ پھُسَر۔ تتہٕ وانہٕ ستی دُزمژ تَن۔
تتہٕ وانہٕ بیترِ ستی کھُرٕ مژ بستہٕ۔ ترٛژر واتنہٕ کنی ژمہٕ
ہُنٛد دۄ دمُت حصہٕ۔

پھُسرِ وَسنہٕ :- (رٕسر ہیٚؤہ پوٗنۍ بیترِ پٔنہٕ ستی) بُسر
وَسٕنۍ۔ بستہٕ کھسنہٕ۔ تتہٕ کھل گژھنۍ۔ ژم دزٕنۍ۔

پھُک :-ن۔ مؤل: پھُک < پڑاکرت: پھُکیہ < س:
پھُت+ک] اَسہٕ منٛزٕ پھوٚ کٔرتھ تڑ وومُت آب
بیترِ۔ پھُکتھ تڑ وومُت۔

پُھکی تڑ اوِنۍ :- اَسہٕ اَنٛدرٕ کینٛہہ بُری بُری دِیُن۔
(ورگہٕ) رادوَٕنۍ۔ اَپزے کتھٕ اور یور پھالا دنہٕ۔
پھُرکہٕ وَننہٕ۔

پھُکار :-ن۔ مؤل: پھُکار < پڑاکرت: پھُک کار < س:
پھُت کار۔۱۔ اَسہِ منٛزٕ زورٕ سان نبر تڑ وومُت
شاہ۔۲۔ ہکہٕ بکھ کران باہ نیرُن۔۳۔ پھوکھ
کھسُن۔ نبر برٕتھ دِنہٕ آمژ اَنٛدرِم گرمی۔ م، آمہٕ
پھُکار۔۴۔ ژھوکھ کبر۔

پُھکارُن :- پھوٚ پھوٚ کٔرتھ شاہ تڑ اوُن۔ تماکیک
بیترِ دہ تڑ اوُن۔

پھُکارانُن :-۱۔ گڑ کناوُن۔ گڑ کھانۍ۔۲۔ دَمہٕ اَنُن۔

پھُکارتڑ اوِنۍ :- مَد پھوٚنکُن۔ تکبُر ہاوُن۔ نشہٕ کھسُن۔
اُچھی کھسُن۔

پھُکارتھ اوُن:- پھیاڑ کڑُن۔ گڑ کہ وِنس چیزس پٹھ کٔنیک پوٗس ٹلتھ نیٖن۔

پھُکاردیٖن:- ١۔ پھوکہ کھسُن۔ ہُنر کھسُن۔ اندریُم دودنبر ژھٹُن۔ ٢۔ گڑ کناوُن۔ گڑ یِکہِ کڈُن۔

پھُکہِ دٕر:- ن۔ مؤل۔ پھُکہِ دٕر < وُچھو لفظ، بکہٕ] یہ چھِ وُترِس کُن بکہٕ درَس وَنان۔ سُہ تھوٗد دٕر یمہِ سٟتی آبُس بکہٕ لگہِ۔ آب تھٔز راوتک دٕر۔

پھُکُٹ:- ن۔ مؤل: پھُکٹ۔ < س: پھُٹ+ک+اُٹ] بَستہٕ۔ ڈیوٗنگ۔ ہٕتھ بیترِ۔

پھُکُٹ کھسُن:- ڈیوٗنگ وَٹنہٕ یُن (دَرمہٕ سٟتی بَستہٕ کھسنی۔ ہٕتھ کھسُن۔

پھُکُن:- ن۔ مؤل۔ پھُک < پراکرت: پھُکیہ+ک: اُن۔ ١۔ پھوکہ دیُن۔ ٢۔ پھوکہ پھوکہ دِتھ نار وُہلاوُن۔ پھوکو سٟتی نار تیز کرُن۔ ٣۔ پھوکو سٟتی توٗہ بیترِ الگ کڈُن۔ گوٗج کھٔبتھ توٗہ یا کُنڈ بیترِ ژھ اوِنی۔

پھُکہِ نور:- سُہ نور یمہِ سٟتی نار وُہلاوان چھِ، یمہِ مٔنزی پھوکہ دِی دِی تیوٗنگل زٕو وراوان۔ چھِ

پھُکہِ وُن:- یہ کینژھا پھوکہ دِی دِی وُہلاؤ وِتھ آسہِ۔ وُہوُن۔

پھُکر:- گڑ کھ۔ گڑ یکہِ سٟتی نیرُ وُن ہَہا۔

پھُل ١:- م۔ مؤل۔ پھُل < ہ: پھُلی۔ سوڈَر (یوسہٕ شیری چایہ بیترِ ژھ اوان چھِ)۔

پھُلہِ چایے:- سو چایے یتھ پھُل آسہِ ترٲوِمٕژ، نوٗنہٕ چایے۔ شیری چایے۔

پھُل کھسنی:- وُتھُن۔ مازلدُن۔

پھُل لدٕنی:- مازلدُن۔ موٗٹُن (ورگہٕ) دیٚاڑ وول بٔنُن۔ خُشی یتھ کرٕنی۔

پھُل ٢:- ن۔ مؤل۔ پھُل < ہ: پھُلی۔ پوٗہ۔ اچھ ہٕنٛدِس لاَس پٹھ یوسہٕ سفیدی یا سفید دانہٕ پٲدٕ گژھان چھُ۔

پھُلی پیٚنی:- اچھ ہٕنٛدِس لاَس پٹھ سفید دانہٕ پٲدٕ گژھنی۔ اچھ پوٗہ گژھُن۔ (ورگہٕ) اچھَن گاش کاٖمنہٕ گژھُن۔ یہ چھُ وۄہو پٲٹھی کرتہِ وَننہٕ یوان۔

پھُلی لد:- یَس اچھَن یا اچھ پھُلی آسَن یَس نہٕ گاش آسہِ۔ (ورگہٕ پٲٹھی) یَس گاش اُستھ تہِ بوزنہٕ ییہ نہٕ۔

پھُل ٣:- ن۔ مؤل۔ پھُل < س: پھُلہٕ۔ پھُلے۔ سوٚنتھ۔

بُل گے پانژھ وَق لوٗ گُکھ بانبرے
پھُل چھِے پزاران کرواتہِ تہٕ کیاَت
(ننٛدٕ ریوٗش)

پھُلُٹھ:- ن۔ مؤل: پھُلُٹھ۔ ١۔ اکہٕ قسمُک ڈِس یا ژھوٹہٕ یتھ اکہٕ انٛدٕ دالس وٲلتھ ویوٗٹھ کلہٕ آسان چھُ۔ ٢۔ لاہہٕ۔ ٹوٗنگ بیترِ یم لاینہٕ سٟتی کھسان چھِ۔

پھُلُٹھ کھارٕنی:- لٲے لٲے لاہہٕ کھارنہِ۔ ٹوٗنگ کھارٕنی۔

پھُلَن:- ترٕوِنہٕ، ترٕومہٕ۔

پھُلو دیِن :- ییٚنۍ پھولناوٕنۍ۔
پھُلےٚ :- م۔ مؤل: پھُلے <س: پھُلہٕ + ک: اَے۔
ا۔ پوش بَرجستہٕ پھوٚلتھ آسنۍ۔ پھوٚلمتۍ پوش۔
سونتہٕ کال۔ ۲۔ شُتلبن بیترِ گرٕکھ۔ ۳۔ سبٕطھاہ
شُری بأژ۔ اَولاد بیترِ آباد آسنۍ۔
پھُلے آسنۍ :- پوش بَرجستہٕ پھوٚلتھ آسنۍ۔ (ورگہٕ)
شُری کُٹھ آباد آسنۍ۔ اَولادِ رٕنگۍ بَرکتھ آسنۍ۔
پھُلے چھاوٕنۍ :- پھُلیہٕ ہُند لُطف تُلُن۔ پوش چھاوٕنۍ۔
پھُلے لگنۍ :- پوش بَرجستہٕ پھوٚلتھ تنۍ۔ پوشہٕ زأژ
پھولنہٕ۔ سونتہٕ کال یُن۔
پھُلے نیرٕنۍ :- گُلبن بیترِ پوش نیرٕنۍ، پوش پھوٕلنۍ۔
پھُلیہٕ دار :- گُلکأری کٔرِتھ پلو۔ یتھ پلوس بیترِ
پوش آسَن بنأوِتھ۔ ٹوپہ کامہٕ دار پلو۔
پھُلیہٕ سال :- تم سال یم سونتہٕ کالہٕ کرنہٕ چھِ یوان۔
خاصکٔرِتھ یم سال پوشہٕ باغن منٛز کرنہٕ ینن۔
پھُلیہٕ موٚت :- (شأیری منٛز) پوشہٕ موٚت، ماشوق۔
پھُلہٕ :- م۔ مؤل۔ پھُل <س: پُوٗلہٕ/س: پُلہٕ۔ گاسچہٕ ژور
ژپہٕ، ژون ژپن ہُند اکھ مِیژ۔
پھُلکھ :- م۔ مؤل۔ پھُلکہٕ <س: پھُلَّہ + کہٕ۔ تٔنۍ تاوٕ ژوٚٹ۔
پھُل پتاس :- اَکھ کوشُر دانہٕ قسم۔
پھُلکأرۍ :- م۔ پھُلکأرۍ <س: پھُلہٕ + س: کاریہٕ = ف:
کار۔ ا۔ گُلکأری کٔرِتھ پلو، ٹوپہ کڈتھ پلو بیترِ۔
پھُنۍ پھوکھ :- [ن۔ مؤل۔ پھُنۍ پھوک <ع؟ فنی + س:
: پھُتکہٕ]۔ شنأے۔ تباہی۔ وأران جاتھ۔ سو
جاے ییٚتہٕ نہٕ کانٛہہ روزان آسہٕ۔
پھُنۍ پھوکھ گرٕھُن :- شِنیا گرٕھُن۔ تباہی گرٕھنۍ۔
وأرأنی گرٕھنۍ۔ کہنۍ نہٕ روزُن۔ ٕ کہنۍ نہٕ روزُن۔
پھُنگ، پھوٚنگ :- [ن۔ مؤل۔ پھُنگی <س: پُوٗگہٕ]
کلس پیٹھ گوٚنڈری چالہٕ کُٹنۍ جو ٹھرٕ یا وٗسرِ
کھوٗسرِ مَس۔
پھُنٛگل، پھوٚنٛگل :- سو یَس مستس پھوٚنگۍ آسَن
کھٔتۍ متۍ یا آسبس مَس شیرتھ پرتھ آسہٕ۔
پھُنگر :- ن۔ مؤل۔ پھُنکر۔ ہوا رنگ۔ ژھٹہٕ پیوٚشتا۔
پھُنگُن :- ن۔ مؤل۔ پھُنگ <م۔ ہ: پوٚنگا۔ ا۔ منٛزے
ژھوکُن۔ اوٚڈے کٔرِتھ ہکبُن۔ ۲۔ ہأرُن۔
ہأرِتھ بِہُن۔ مات کھینۍ۔ (زارس بیترِ منٛز)۔
۳۔ (آے کرنس منٛز)۔ نِشانس پیٹھ نہٕ
بِہُن۔ آے نہٕ سیوٚد گرٕھُن۔ أندی گرٕھُن۔ نِشانہٕ
پھِرٕن۔ ۴۔ پھاٹُن۔ پأنسہٕ ٹوٚٹھ نہٕ روزُن۔
پھُنگِتھ بِہُن :- ہأرِتھ بِہُن۔ سوٚرے راوٕرُن۔
پھُنٹ :- ن۔ مؤل۔ پھُنٹ <س؟ پھَن۔ ٹنٛیل یا
سبس۔ ٹوٚنگ۔
پھُھہ :- ن۔ مؤل۔ پھُھہ۔ سدٕ زاو گأو یا گبہ ہٕنڈِس دوٚدس
ژامنہٕ ہٕنڈی پأٹھی بنأوٕمُت موٚنڈ، کھٔدرِ موٚنڈ۔
پھُھہ کرٕنۍ :- پھُھہ بنأوِتھ تھوٕنۍ۔ موٚنڈ تھوٕنۍ کٔرِتھ۔
(ورگہٕ) أتھی ٕ چھِتھ تھوٕن۔ تُلِتھ تھوُن۔ ہنا

ہَنا خرچہِ منٛز بچاؤتھ تھوٗن۔

پھُہر ا پھُہٕر :۔م۔ موٗل۔ پھُہر <س: ؟پڑ وشٹھ۔ گٔری کنہِ دیارِ موٗنڈ آسٕنی۔ پرانین ہنٛز دولتھ یوسہٕ کانٛسہِ ترٛمِژ آسہِ۔

پھُہر آسٕنی، پھُہر دٕر آسٕنی :۔ وراثژ منٛز ترٛمِژ دولتھ موٗجوٗد آسٕنی۔ (ورگہِ پاٹھی) ڈوٗکھ آسُن۔

پھُہر۲ پھُہٕر، پھوٗہر :۔م۔ موٗل۔ پھُہر <س؟ پرٛشہ۔ ا۔ ژٕکہِ تلہِ کِس بتس، حلوٗس یا ہری سٕنِس بیترِ ژوٗرتاولگنہٕ بنیمژ موٗنڈ ہش۔۲۔ چھوکس بوٗٹھمُت کرٛٲری وٕتُن۔۳۔ کوٗر۔ ژرٛوٗٹ۔ مہمل پھُہر۔

پھُہر بہنی :۔ا۔ کھینہٕ چیزٕس ژٕکس تل پھُہر ہنی۔ ۲۔ چھوکس کرٛ وربہُن۔

پھُہر لگنی :۔ زیادٕ تاوٕستی بانٛس لبہِ یا ڈٔنڈ رِنگھہٕ بتس بیترِ پھُہر ہنی۔

پھوٗہر چھَل :۔ بوٗ ڈیہن پھوٗہرِ ٹکرِ۔

پھوٗہر ژوٗک :۔ بانٛک أندریم ژوٗک یتھ پھوٗہرِ ہُنٛد ژرٛوٗٹ آسہِ لگِتھ۔

پھوٗہرِ کوکہٕ :۔ پھوٗہرِ پھلین پیٹھ پلن وول۔

پھوٗہر کھاو :۔ پھوٗہرِ کھینہٕ وول (ورگہِ) ژھیٹٕ پھٔلی کھینہٕ وول۔ نہٕ لگہٕ ہار۔ بےٚ کار۔

پھوٗہر کھٔنڈ :۔ لوکٕٹ پھوٗہرِ چھَل۔ پھوٗہرِ ٹکرِ۔

پھوٗہر وٕ گو :۔ا۔ بوٗڈ پھوٗہرِ وٕتُن۔۲۔ زیوٗٹھ کرٛٲری یا مہمل وٕتُن۔۳۔ گاسہٕ پیٖچ۔

پھُہٕر :۔ وُچھو "پھوٗہر"۔

پھوٗ

پھوٗ :۔[ن۔ موٗل۔ پھوٗ <س: پھوٗت/پھُت] پھوکھ دِنہٕ ستی یوسہٕ آواز نیران چھےٚ۔ کینٛہہ پھٕکِتھ ترٛاوٕنٛچ آواز۔

پھوٗ کٔرِتھ :۔ اَکی پھوکہٕ۔ یگدم۔ بڑٕ ترٕٛس منٛز۔

پھوٗت، پھوٗد :۔[ن۔ موٗل۔ پھوٗت] جاناوارٕ سٕنٛز لچہِ ہُنٛد پٔتیم تیرِ گُچھ۔

پھوٗٹ :۔ن۔ موٗل۔ پھوٗٹ <ہ: پھوٗٹ <پرٛاکرت: پھٹہ <س: سپھُٹ۔ چھاس۔ بِگاڑ۔ جگرِ۔ مُژکری۔

پھوٗٹ پیوٗن :۔ پانٛنیارٕس منٛز مُژکری پٲدٕ گژھنی۔ چھاس پیوٗن۔ اَن بَن گژھنی۔ مِلژارنہٕ روزُن۔ بِگاڑ گژھُن۔ عَداوتھ پٲدٕ گژھُن۔ فساد گژھُن۔

پھوٗٹ ژھنُن :۔ دون دربن مُژکری پٲدٕ کرٕنی۔ اَن بَن کٔرِتھ دِنی۔ فَساد کٔرِتھ دیُن۔ مِلژار پھٕٹراوُن۔ دُشمنُت پٲدٕ کرُن۔

پھوٗدر :۔م۔ موٗل۔ پھوٗدر۔ دستار۔ پگر۔

پھوٗدر وٕسنی :۔ بےٚ یزتی سپدٕنی۔ دوٗتھ والنہٕ ینی۔

پھوٗدر والنہٕ ینی :۔ دستار والُن۔ دوٗتھ وانٛی۔ بےٚ یزتی کرٕنی۔

پھوٗ دی :۔ا۔(جانور سٕنٛد) کلُک تیرِ پھوٗنگ۔ ۲۔ شنٛگر۔ ٹاو۔

پھودِ تُلُن :- ریٖژِ تُلُن ۔شَنگرٕ گری کری وَدَنس کھارُن۔ ٹاوَس تُلُن۔

پھٕرِنی :- م۔مؤل۔پھٕرِنی <س:سپھرنہ۔ا۔تھرتھر۔ نٕتھ نٕتھ۔۲۔وۄ یکش۔پھٕرش۔وۄ کہ ووکھ۔

پھۆسی :- م۔مؤل۔پھوس۔پھیٚتی دار تہٕ پٹیٚوٗ اَستر دِتھ اکہِ قسمٕچ دأپوٹۆپۍ۔رِوا یتھ چھےٚ زِیژھ ٹۆپۍ اَسی پٕتھ کالہِ یچھ دِوان تہٕ یُس یہ ٹۆپۍ لبہِ ہے سُہ اوس یچھ وَش کران۔وُچھو ''پھوس'' تہٕ۔

پھۆسی بنٛد گژھنۍ :- ل۔م۔یچھِ سنٛز ٹۆپۍ اَتھہِ لگنۍ تہٕ تِل تھَونہٕ یِنۍ،رِوایتہٕ مؤجوٗب گژھِہ ژِکجہ تِل تھو نہٕ یِنۍ۔(وَرگہٕ پأٹھۍ) تِل لگُن۔بیٚیس پٕتھ پیٚون (غرٖیبی کِنۍ یا بیٚیہٕ کُنہٕ مجبوری سببہٕ)۔

پھۆکی :- مؤل۔پھۆکہ <پڑاکرِت:پھُکہ <س: پھۆتکہ۔پھوکہٕ سٟتۍ وُڈِتھ گژھوٗن۔م۔ِ خأکی پھۆکی گردِ آسمأنی۔

پھۆل :- ن۔مؤل۔پھۆل <س:پھُلہ۔ا۔پھۆل گۆپی لفظُک ژھۆٹ۔۲۔تمہِ پوش یم پلوس پٕٹھ چھِ کڈنہٕ یِوان۔۳۔مستس وَردِتھ کانٛہہ نقش کوٚڈمُت۔

پھۆل گۆپی :- ن۔مؤل۔پھۆل گۆپی <ہ/اُ:پھۆل گوبھی۔اکہِ سبزی ہُنٛد ناو۔

پھۆنٹ :- بنٛجر۔

پھۆنگُن :- سؤل۔پھۆنگ <پڑاکرِت:پھُکہ <س:

پھۆت+کرٕ+نیٚم۔ا۔مُشک ہیوٗن۔(وَرگہٕ پأٹھۍ) شیٚکُن۔ژرژُن۔۲۔پھۆں پھاں کرُن۔ ژھوکھ ہاوُن۔م،مَد پھۆنگُن۔۳۔دانٛدِ سُنٛد اکہِ قسمُک کھمُن۔

پھۆنکھ(یینٛ) :- م۔مؤل۔پھۆنک <پڑاکرِت: پھُکہ اِ<س:پھۆتکہ۔مُشک ہیوٗن۔

پھۆنکہِ پکُن :- بےٚ شۆنکی پأٹھۍ،لۆت پأٹھۍ کُنہِ چیزس بیترٕ نکھہٕ گژھُن۔

پھۆ

پھۆ پھ :- ن۔مؤل۔پچھ <آوازِ پٕٹھ <س:پھُپھُو۔ یَس پھپھر آسہِ۔یَس نہٕ کتھ صاف گژھِ۔ یَس نہٕ ۆلی ۆلی کتھ پھورِ۔

پھپھر :- گلان گلان کتھ کرنٕچ حالتھ۔کتھ نہٕ صاف گژھنۍ۔

پھۆت :- ن۔مؤل۔پھوت <س:پُٹہ۔وچھن تہٕ زچھن کانٛہن ہنٛزلوکٹ پہن پچ۔

پھۆتِس تِل واو آسنۍ :- جلدے رِتی دوہ پھیرنٕچ ووٚمید آسنۍ۔

پھۆتی بأگے :- پھۆتی بأگرن۔پھۆتی میژِ بأگرن۔ پھوتو سٟتۍ بأگرُن (دانہِ بیترِ)۔

پھۆتی پلو :- تمہِ زچہِ پلو بیترِ یمن پھۆتی ٹۆکرِ بیترِ ہوان چھِ۔

پھۆتی پھیر :-۱۔ سبٹھا فرق۔ گُتُل فائِد۔

پھۆتی سأرٕ :-پھوتبن کیتھ سارُن۔ پھوتو پھوتو کینٛہہ اکہِ جایہِ پیٹھٕ بیٚیس جایہ سارُن۔

پھۆتی کأنی :-۱۔ تمہٕ مۆرِیمن پھۆت بناوان چھہِ۔ ۲۔ پھوتچ تُج۔ پھۆتِس کڈٕمژ تُج۔

پھۆتی میژ :-تیۆت یۆت پھٕتِس واتہِ۔

پھۆتی مین :-تولنہٕ بدل پھوتہِ ستی مینٛز مینٛز دیُن یا کنُن بیترِ۔

پھۆت برُن :-(بٔڈ رٔسم) سونٛتِس تہٕ نورِہَس کیُت صحن بتھ وُچھنہِ باپتھ پھۆتِس منٛز کالہِ تومُل، زامُت دود، میلہِ دوات، قلم تہٕ پوش یا جنتری بیترٕ وٕری پھرٕ وٕژ نیرنہٕ خاطرٕ تھٲونی۔ یتھ پأٹھی پھۆتِس منٛز چیز بیترٕ شیرنس چھہِ ونان پھۆت برُن۔

پھوتہِ پھوتہِ ژٕ ھنُن :-(ل۔م) پھوتو ستی دیُن۔ (ورگہِ) پھرِتھ ژٕ ھنُن۔ یَس نہٕ کینٛہہ آسہِ سُہ وُچھان وُچھان دیارو بیترٕ رٕنٛگی بۆڈ مۆہنیُو بناوُن۔

پھۆٹ۱ کرُن :-ن۔ مۆل۔ پھٹ < س: سپھُٹہ۔ گژکنأوی گژکنأوی ژٕمرومُت پونی۔ خاصکرٕ تھ سُہ گژکنومُت پونی یُس لوسہِ گوڈ نکلبن دوہَن دِنہٕ چھُ یوان۔ لوسہِ ہنٛز خدمتھ (کرٕنی)۔

پھۆڑٕی پھٕڑٕ بتہِ :-لوسہِ ہنٛدِ باپتھ پھوٹہِ ستی رۆنُمت بتہِ۔

پھۆڑٕی پھٕڑٕ پاکھ :-سبٹھا پاکہٕ انُن۔ واریاہو گژکو کڈُن۔

پھۆڑٕی پھٕڑٕ تژلیش :-واریاہو گژکو کڈٕمژ تژلیش۔ چۆن کیُت سبٹھا پاکومُت پونی۔

پھۆڑٕی پھٕڑٕ وونی :-سخ گژکنومُت پونی۔ لوسہِ لایق پونی۔

پھۆٹ۲ :-ن۔ مۆل۔ پھٹ < س: سپھُٹہ۔ ۱۔ منٛزٕ پھۆٹمُت۔ یتھ منٛزٕ رُمہِ آسَن گامژ۔ ۲۔ تل گومُت۔ بوڈیومُت۔ مِ، سرٕان کران پھۆٹ سُہ کولہِ۔ ۳۔ (سُہ یَس) پیٹھی مُٹ (آسہِ گومُت)۔ ۴۔ دودَس گژ یکہِ منٛز پھُچہ گژھنہِ۔

پھۆٹ۳ :-لرِ شیرِ طرفہِ پَتِس تل ژیٚنٛبن منٛز باگ لوٕکٕٹ لوٕکٕٹ گھُتی۔ وُچھِو ''پھٕٹ'' تہٕ۔

پھوچہِ تار :-تمہٕ کریمہٕ پھوچن پانہٕ وأنی ملناوان چھےٚ۔

پھۆر :-ن۔ مۆل۔ پھر < س: سپھر۔ یڈٕ ہنٛد سُہ حصہٕ یُس شاہ کھسہٕ وسہِ ستی ووتھان یہان چھُ۔ بوکہٕ ٹر۔ یڈ۔

پھٕری بُزے :-یڈٕ ہنٛد دزُن یا ژھوکھلگُن (کانگرِ ہنٛدِ جوشہِ یا کانٛہہ توت چیز پینہٕ ستی)۔

پھٕری پھکھ :-میاٛدٕ پیٹھ کھٕژمژ بدبوے۔ یڈٕ ہنٛد پھکھ۔ (ورگہِ) شُری کُٹ ہٕندی رٕنٛگی بدنأمی یا کانٛہہ کھر بیترٕ۔

پھٲری دَگ:- ۱۔ بوچھِ ہُنٛد دود۔ بوچھِ ہِنٛدی پیٚچھ۔
۲۔ پوتڑٕ دَگ۔
پھٲری دود:- (ل۔م) یُڑ ہُنٛد دود۔ (وَرگہٕ) پوٚترٕ بوچھِ۔
پھٲری کانٛگر گرٕٛھنۍ:- پھَش یُن۔ سُہلاب یُن۔
خاصکٔرِتھ سو دَگ تہٕ ویٚہہ یُس مأرِس ماجہِ کورِ
ہِنٛدِ مونٛڈ گرٕٛھنہٕ تہٕ پھیرِتھ مالِٔنۍ چھپنہِ یِنَس
پیٹھ ژالُن پیوان چھُ۔
پھٲری وأو:- بوچھِ گٹہٕ۔ بوچھِ دَگ۔ خاصکٔرِتھ بتہٕ
بیترِ أستھ نہ میلنہٕ کِنۍ۔
پھوٚش:- پھِری لَد۔ یَس پھیرُ آسہِ۔ یَس مُتۍ گلن آسہِ۔
پھوٚل ۱:- ن۔ مؤل۔ پھَل < س: پھَلہَ۔ ۱۔ (اَکھ)
دلنہٕ۔ مِ: بتہٕ پھوٚل، دأن پھوٚل، دَچھِ پھوٚل،
کنہِ پھوٚل۔ ۲۔ کیٚنژَن دانَن ہنٛز موٚٹھ کھنٛڈ۔
مِ، پھَل پھوٚل۔ ۳۔ لوکٕٹ تہٕ ڈُلام أڈِج
(ہڑِچ یا گوڈٕچ) مِ: پھوٚل ڈُلن۔ ۴۔ پنہٕ داوَن،
پأڑٕ داوَن یا کلابأتۍ داوَن وُٹھی وُٹھی یا وُڈٕ وُڈٕ
بنوومُت ٹوٚپ۔ مِ، اَٹہِ پھوٚل۔ ۵۔ پانہٕ وأنۍ
ژوٗرِ گتھ یا سازباز۔ تِمو چھُ اکھ أکس ستۍ
پھوٚل ووتمُت۔ ۶۔ گُنٛج ٹُج یا تِکھ۔ مِ، نوٗنہٕ
پھوٚل، ماز پھوٚل۔ ۷۔ خوشبوٗن کانٛہہ چیز۔ مِ،
دنٛدٕ پھوٚل، کھورٕ پھوٚل۔ ۸۔ زَنانہٕ پأژِھس
پھبرنَس، پوٗژِ بیترِ پٛجراوَن جایہِ کیٚرٕ تر۔
پھلہِ پھلہِ باووٗٹ:- رَژِ رَژِ بوٚن بوٚن گوٚمُت
باووٗٹ یَتھ نہٕ کانٛہہ دانہٕ پننہِ جایہِ سیوٚد آسہِ۔
(وَرگہٕ) پڑتھ رنٛگہٕ خراب گوٚمُت یا رانٛڈٕ شُر۔
پھٲلی بنٛگر، پھٲلی بوٚنٛگر:- رنٛگدار دانہٕ جُرِتھ اکہِ قسمُک
کاژٕ کوٚر یا شیشُو کوٚر۔ نرِ تژ اوٚنک اکھ زیوَر۔
پھٲلی پھلہٕ:- پوٗرِ پأٹھی۔ سأرِم پأٹھی۔
پھٲلی چھلہٕ:- اَتھہ ستۍ کشرِ پیٹھہٕ مکایہِ پھٲلی موٗرِتھ ٹُلنۍ۔
پھٲلی چھومبہٕ:- لورِ ژَنجو ستۍ کشرِ پیٹھہٕ تہٕ ہمَو بیترِ
منٛزٕ پھٲلی الگ کرِنۍ۔
پھٲلی سأر:- ژوٗرِ ژوٗرِ کانٛہہ پھَل موٚٹھ بیترِ بیٚیِس
جایہِ لاکہِ لاکہِ واتناوٕنۍ۔
پھٲلی سأرِنۍ:- کأنٛسہِ ہُنٛد ووٗنٛدٕ تَچھُن۔ کأنٛسہِ ہِنٛدِس
ووٗنٛدَس سارُن یا تَس سِر یِنۍ۔
پھٲلی سِرَن:- کلہٕ دار سِرَن۔
پھٲلی فقیر:- یُس بچھِ پھلبن پیٹھ دوٗہ دوٗہ آسہِ
کَڈان۔
پھٲلی کوکر:- سو زنانہٕ یوسہٕ پھَلبن تام رأچھ کرِ۔
(وَرگہٕ) کوٚنٛجوٗس زنانہٕ۔ گُنٛڈ زنانہٕ۔ گُذارٕ أستھ
تہِ یوس زنانہٕ موموٗلی پھٲلی تام رٔچھِتھ تھوِ۔
پھٲلی مَکأے:- دانہٕ دانہٕ اَلگ کٔرِتھ مَکأے۔
پھٲلی واد:- پھلہِ پھلہِ۔ رَژھِ رژھِ۔ پیوٗنٛتا پیوٗنٛتا
(کھلہٕ ڈُلہٕ پأٹھی نہٕ)۔
پھوٚل برُن:- (کأنٛسہِ خلاف بیٚیِس کأنٛسہِ)
اَپَر گٔتھ وننہِ۔ وَناوٗنی کرِنۍ۔ کن برِنۍ۔

پھۆل پھئیۆت :- (ل۔م) پاٹیک یا کلا بوتک پھۆل تہٕ پھئیۆت۔ (وَرگہٕ) موٗلُل ویٗڑ پوڑ۔ داش نَداش۔

پھۆل ڈُلن :- ہَرٕچ یا گوڈٕچ گول تہٕ لوٗکٹ اُڈٕج پننہٕ جایہِ اورٕ یور ڈٕلنۍ۔

پھۆل لاگُن :- پاٗژھس، پھرنس، پۆژبیترٕ پَجرَ ن جایہِ کپر ترواٹھنۍ۔

پھۆل واٹُن :- ۱۔ موکھتہٕ دانہٕ کرٕینکہٕ دانہٕ جرُن۔ ۲۔ ہَرٕ ٹیک یا گوڈُک ڈۆلمُت پھۆل پننہٕ جایہِ انُن۔ ۳۔ پننہِ فأیدِ باپتھ کاٗنسہِ بڈِس مۆہنوِس نِش پان ژانُن۔ ۴۔ کاٗنسہِ ستی ژۆ رِژۆ رِساز باز کرُن۔

پھۆل ۲ :- ن۔ مؤل۔ پھول <س: پھُلہ۔ پوش دژاس۔ (وَرگہٕ) پوٗشکۍ پاٗٹھۍ آومُژ رنہٕ یا خوش گو۔ یہِ لفظ چھُ مِلہِ مِش لفظن پتہٕ تہٕ لگان۔ م، اِڈٕ پھۆل۔ نیہہ پھۆل بیترٕ۔

پھۆنگ :- ن۔ مؤل۔ پھَنگ <پراکرت: پھُکا <س: پھَلگہُ۔ م، پنجاٗبی: پھوکا، ہ: پھوکٹ۔ ۱۔ دستارس پیٹھ گۆنڈ۔ ۲۔ مَس بَچرِ یُس شیرِ تھ آسہِ۔

پھۆہ :- ن۔ مؤل۔ پھاہ <س: پاشہَ۔ پھاسہِ کوٗٹ، یہِ لفظ چھُنہٕ ووٗنۍ وَرتنس اندر، امہِ بدل چھُ "پھُہہ" ونہٕ یوان۔

پھُہہ دِین :- کاٗٹھس کھارُن۔ دارس لدُن۔

پھُہہ کوٗٹ :- پھاسہِ کوٗٹ، کوٗٹھ۔

پھُہہ لگُن :- کاٗٹھس دِنہٕ یُن، کاٗٹھس کھارنہٕ یُن۔

پھۆہَر :- چَربہٕ وَرأے۔ لِشہٕ دار۔

پھۆہَر ماز :- لِشہٕ دار ماز یتھ نہٕ زیاد چَرب آسہِ۔

پھۆہرٕ :- ن۔ مؤل۔ پھوٗہَر <س:؟ پرشُہ۔ ٹونگری چالہِ اکہِ قِسمُک ہتھی یار ریمہٕ ستی گہہ، لبد بیترٕ ٹُلان چھِ۔ امیُک پھَل چھُ ٹونگرِ کھوتہٕ پٹہٕ کھۆل آسان۔

پھو

پھوتہٕ :- کٹہٕ موکھتہٕ۔

پھوٗرُن :- ن۔ مؤل۔ پھور <س: سپھُرنہ۔ ۱۔ وَٹُن۔ کھسُن۔ زیوٗ منٛز نیرُن۔ م، موغُل "ڈہیشتھ فأرسی پھوٗرُن۔ ۲۔ کتھ زیوٗ نیرتھ ژٕلنۍ۔ ژرنیرتھ ژٕلُن۔ م، زیو پھورٕنۍ۔ ۳۔ ووکہٕ ووکھ کرُن۔ ٹٹہٕ ولہرے۔ م، اُچھ پھورٕنۍ۔ ۴۔ ووٗ کِش آسنۍ۔ ۵۔ کینٛہہ ونہٕ باپتھ بےٚ تاب آسُن۔ خاصکرِ تھ یہِ نہٕ وَنُن پزِ۔ م، بکۍ بکۍ پھورٕنۍ۔

پھوگ :- [ن۔ مؤل۔ پھاگ <س: پھَلگہُ۔ م، ہ: پھاگ] سوٗتھ مناوٗنک بوٗ ڈ دوہ، یہِ چھُ گامس لنٛدر روٗندس روٗھتھ کرنہٕ باپتھ گاسہٕ نار زاٗلتھ مناونہٕ یوان۔

پھو

پھوتٕر :- م۔ مؤل۔ پھوتر <س: پُٹہ+ک: اِر۔ لوکٹ

پھوٗت۔ ''پھوٗت'' لفظُک ژھوٗٹُر۔

پھوٹہٕ رَس:۔ تیُتھ رَنُن یِتھ سیٚیی گژھن۔

پھوٹہٕ وانگُن:۔ن۔مؤل۔ پھوٹہٕ وانگن <س: سپھُٹہ+ وَنگنہ۔ وانگن پھُلھ۔ (وَرگہ) سُہ شُر یُس کھوڑٕ پھیٚچہٕ ووتھن۔ تبلنگ شُر، ٹاٹھنیارٕ سببہٕ تِتھِس شُرِس وَنان۔

پھوس:۔م۔مؤل۔ پھوس۔ وُچھو ''پھوٗس'' تہٕ۔ چُرٕ ٹوٗپ۔ تِچھ ہشِز ٹوٗپ۔ ہَزلہِ پاٹھی چھِ ٹوپہ زَچہ تہٕ وَنان۔

پھوشنہٕ:۔م۔مؤل۔ پھوشن <س: ؟پرٕروشہ/پرٕ+روشنہَ۔ کاٗنسہِ پیٹھ اَندری ژکھ کھسنہٕ۔ پھِہٕنہٕ۔

پھوشراوٕنہٕ:۔ کاٗنسہِ ژکھ کھارٕنہٕ۔ تیُتھ کینٛہہ کرُن یاوُن بیترِ یمہٕ ستی بیٚیِس ژکھ کھسہِ۔

پھوکل:۔سؤل۔ پھوکل <پرٛاکرِت: پھُکہ <س: پھُتکہَ +ک: اَل <س: پالہ = ہ/اُ: والا] پھس دِنہٕ وول۔ یُس بیٚیِس پھِر کرِ۔

پھوکہٕ:۔ [مؤل۔ پھوک <پرٛاکرِت: پھُکہ <س: پھُتکہ۔م، ہ/اُ: پھوکا] پھِھسنہٕ۔ کھوکھر۔ ژھوٗر۔ یہِ کینٛژھا نیٚبرٕ بوٗزُت باسہِ مگر اَندرٕ آسہِ ژھوٗرُے۔ یُس نہٕ ٹوکہ آسہِ۔ یَس اَماس آسہِ۔

پھوکہٕ بَستہٕ:۔ا۔ دَمن بَستہٕ۔ دَمن ہال۔٢۔ پھِھسہٕ زنانہٕ۔

پھوکہٕ بُستوٗر، پھوکہٕ بوٗستوٗر:۔ا۔ ہَوا بَرتھ بَستہٕ۔ ٢۔ سُہ یُس یِتھ کنٛز ویٚو ٹھوٗ آسہِ مگر کھِلاو

کارُک آسہِ نہٕ۔

پھوکہٕ دَم:۔ا۔ پوٗرٕ پاٹھی بنٛد باٗنس منٛز کینٛہہ رَنُن یا گرٛ کناوُن۔ دَمہٕ اَنُن۔ چھاوٕ اَنُن۔ یا دَم دِیُن۔
٢۔ یہِ چھُ بناوٕٹی لفظ۔ موقدمَس کھوتہٕ بوٚڈ افسر۔ م، موقدمَس نَے پھوکہٕ دَم آسہِ ہے گامس تُلہِ ہے شامَس تام۔

پھوکہٕ دڑاو:۔ا۔ نارٕ کڈِتھ صاف کوٚرمُت سون بیترِ۔

پھوکہٕ ڈوٗن:۔ا۔ ژھوٗژ ڈوٗن۔٢۔ بُبر۔ پھُکٹ۔ ٣۔ پھوکہٕ پال۔

پھوکہٕ میٚژ:۔ اکہِ قسمچ ہُرٕ میٚژ یا سفیدی یوس ہوٚکھِتھ موموٗلی چھِھِہ ستی ووتھان چھےٚ۔

پھوکہٕ نیرُن:۔ نارٕ تلہِ صاف نیرُن۔

پھوکھ:۔ن۔مؤل: پھوک <پرٛاکرت: پھُکہ <س: پھُتکہَ۔ ا۔ شاہ ہیتھ یُس ہواہس رَژھاوِتھ زورٕ سان ترٛاونہٕ چھُ یوان۔٢۔ وَرم۔ ہُنبر۔ لانژر۔ م، اَچھن پھوکھ گھسُن۔٣۔ پتھ۔ کاٗنسہِ ہُنٛد اِشارٕ یا زیرٕ۔ م، تَس چھُ ہیٚبرٕ سُنٛد پھوکھ۔

پھوکہٕ دَمٲکھ:۔ نار وَوہلاونہٕ باپتھ پھوکس پیٹھ پھوکھ دیُن۔

پھوکہٕ نور:۔ سونَے یمہٕ منٛزٕ نار ووٗہلاونہٕ باپتھ پھوکھ چھُ یوان دِنہٕ۔

پھوکھ آسُن:۔ا۔ کاٗنسہِ ہُنٛد پتھ آسُن۔ کاٗنسہِ اِشارٕ یا زیرٕ آسنہٕ۔ کاٗنسہ تُلَن وول آسُن۔

۲۔ ہُنیومُت آسُن۔

پھوکھ بَرُن:- ہَوا بَرُن (ورگہِ پاٹھی) ٹُلُن۔
شاباش شاباش کرِتھ اُکساوُن۔

پھوکھ دِیُن:-۱۔ پھوکہِ ستیٚ نار وُہلاوُن۔
۲۔ پھوکہِ ستیٚ گرِد بیترِ ہٹاوُنی ۔۳۔ ٹُلُن ۔ زیرِ دِنۍ۔
ژُوناوُن۔ پھوکھ ۔ بَرُن۔ ۴۔ پھوکہِ ستیٚ
ژھتہِ کرُن ۔ ریٚہہ پتیٚ کرِنۍ۔

پھوکھ کرُن:- ہُنُن ۔ وَرِم کھسُن۔

پھوکھ کھسُن:- وَرِم کھسُن۔ ہُنبر کھسُن۔

پھولہِ ناوُن:-۱۔ بَتہِ بیترِ لیچہ منز کڈِتھ پھلہِ پھلہِ
کرُن ۔ شیٚہلاوُن۔ ۲۔ عاش کرِناوُن۔

پھولہِ وُن:-۱۔ شوٚبہِ وُن گاہ ترٛاوُن ۔ بختہِ بوٚڈ۔
۲۔ بتہِ پھولناوُن۔ بتہِ شیٚہلاوُن۔

پھولُن:- ن۔ موٗل: پھول <س: پھُلنَہ ۔۱۔ ٹوٗرِ
وَاہراونہِ یِن، پوش نیرُن ۔ م، پوش پھولُن۔
۲۔ سخ خوش گژھن ۔۳۔ بجر پرٛاوُن ۔ مزس
منز آسُن ۔ زندگی منز کھسُن ۔ خوشحال بَنُن۔ پایہِ
جاسپدُن ۔۴۔ شوٚبہِ دُن آسُن ۔ م، ڈبکہِ چھُس
پھولان۔۵۔ جیٚلُن ۔ م، باغ چھُ پھولان۔

پھیٚ

پھیٚشِل، پھیٚشَل:- موٗل: پھیٚشل <س: سپرش] منحوس،
بد شوٗگُن۔ یُس نہٕ پھرٛ وُژ آسہِ۔

پھیٚشِل بُتھ:- سُہ یُسُند بُتھ صُبحاے وُچھِتھ دوہ
پنٛڈی نیرِ۔

پھیٚشِل زَنگ:- کاٗنسہِ تِتھی سُند نیرنہٕ وِزِ اوٗرِ یِن
یَسُندی کِنۍ نوقصان واتہِ۔ پھیٚشلہِ سُند بُتھِ
پیوٚن۔ پھیٚشِل سمکھُن۔

پھیٚشِل گٔٹھ:-۱۔ سُہ نیچُو یُس نہٕ پھرٛ وژ پیٚیہِ۔ بد
شوٗگُن ۔ نیچُو۔ م، یہِ پھیٚشِل کٔٹھ زاس تنہٕ
روٗ دنہٕ وار وَتہِ ۔۲۔ یُسُند یُن گژھُن یا آسُن
پھیٚشِل نیرِ۔ منحوس۔

پھیٚشِل کانٛدُر:- (ل۔م) یُس بد شوٗگُنی تھٔرِ۔
تہِ دٔپتھ گوکووک۔ یُس رِتس موٗقس پٹھ تہِ
پھیٚشِل کتھے آسہِ کران۔ ییٚمہِ وِزِ جان تہِ رٕژ
کتھ پھرنہٕ پرٛہن تمہِ ساتہٕ پھیٚشِل تہِ ناکارٕ کتھٕ
کرن وول۔

پھے

پھیر:- ن۔ موٗل: پھیر <پرٛاکرت: پھیر۔۱۔ لٔٹھ۔
چکر۔ گرِدش۔ أنٛدی أنٛدی پھیرُن۔۲۔ بُل۔
پھِرہ۔ دوکھ۔۳۔ فرق۔ م، حسابَس چھُ پھیر۔

پھیر پیوٚن:- پھِرہ پیوٚن۔ حساب نہٕ برابر یُن۔
حسابس فرق یُنۍ۔

پھیر ترٛاوُن:- وووری وانس منز موٗکھاوِ یور پھِر ناوُن۔

پھیر دار:-۱۔ یتھ منز پھیر آسہِ۔ یتھ منز پھِرہ

آسہٕ ۔ یتھ فرق آسہٕ ۔۲۔ پیچ دار ۔ وَر دار ۔
۳۔ (کآم کار) یتھ سبٹھاہ فأید آسہٕ ۔

پھیرٕ دیُن :- کُنہِ جایہِ گرٕھتھ تورٕ واپس یُن ۔ لٔٹھ کرٕنی ۔

پھیرٕ کرُن :- لٔٹھ کرٕنی ۔ کُن گرٕھتھ تورٕ یُن ۔ مِ ، توت گٔری زِبیا کھ پھیر ۔۲۔ حسابس پھیرٕ کرُن ۔ گڑبڑ کرُن ۔۳۔ دوکھہٕ دیُن ۔ ڈالُن ۔

پھیرٕ گژھُن :- بُل گژھُن ۔ فرق گژھنی ۔ ڈٔلُن ۔ حساب نہٕ برابر یُن ۔

پھیرٕ لگُن :- چکر کرُن پیوٚن ، بیا کھ لٔٹھ کرٕنی پیٚنی ۔

پھیرٕ یُن :- رُکاوٹھ ینٕی ۔ سیتھ ینٕی (کارٕ بارس بیترٕ منٛز) ۔

پھیرُن :- ن ۔ مؤل : پھیر <پرٛاکرت : پھیرنہٕ ۔
۱۔ واپس یُن پھیرِتھ واتُن (کُنہِ جایہِ) ۔
۲۔ حبہٕ یُن ۔ مِ ، غش ینٕتھ ہیوٚتُن سُہ ووٚنی پھیرُن ۔۳۔ دَر بٔدری کرٕنی ۔ پھیری پھیری دوہ گُسأیی کرٕنی ۔ کامہِ نہٕ گژھُن ۔ مِ ، سُہ گونہٕ ژاٹہٕ حال سُہ چھُ پھیران ۔۴۔ چکر کرُن ۔ گشت کرُن ۔۵۔ کأنسہِ ہنٛدِ باپتھ برُن ۔ لول یُن ۔ کل نیرٕنی ۔ کٔنیگ افسوٗس یُن ۔ کُنہِ پتھ پشتاوَن ۔۶۔ نٔلم ہیوٚن ، ژٔلُن ۔ وادَس ڈٔلُن ۔ مِ ، پننہٕ نِس لفظس گژھِ نہٕ پھیرُن ۔۷۔ شکلہِ صوٗرژ اندر کانٛہہ تبدیلی ینٕی ییٚنی ۔ مِ ، موتُن پھیرُن ۔۸۔ ہوٚل گژھُن ۔ سیوٚد نہٕ روزُن ۔ مِ ، مکانہٕ ہیوٚتُن پھیرُن ۔۹۔ خراب گژھُن ۔ پَلٹُن ۔ ژوکُن ۔ مزٕ بگرُن ۔ مِ ، سٔیُن پھیرُن ۔

پھیرِتھ یُن :-۱۔ کُن گرٕھتھ واپس یُن ۔ ییٚتہٕ دژامُت آسہٕ توٚتے واپس یُن ۔۲۔ پکو دِتھ یُن ۔ ناکام گرٕھتھ یُن ۔ مِ ، لوٗگ نتہٕ جوٚگ آو پوٚت پھیرِتھ ۔۳۔ وأری وِوورنہٕ گٔرتھ کورِ ہنٛد واپس مالِنیٚن ۔۴۔ ؤتھِتھ یُن ۔ مِ ، تَس آو کھٔیومُت پھیرِتھ ۔۵۔ بیوٗل ؤتھِنہٕ کھُسُن ۔

پھیرن پیہد :- کامہِ بیترِ پٔتھ نہٕ گژھنہٕ چیٚکی ۔ دَر بٔدری ہنٛد شیر ۔

پھیرن دوہ :- چھٹی ۔ چھٹی ہُنٛد دوہ ۔ ییمہٕ دِوہہٕ نہٕ کأم لگہِ ۔

پھیرُن تھورُن :- گنڈُن وژوکُن ۔ سأل کرُن ۔

پھیش :- ن ۔ مؤل : پھیش <پرٛاکرت : پھُس <س : سپرٛش ۔۱۔ لیوٗنی ۔۲۔ نُہناوُن ۔ پھٔشہِ ستی مِٹاوُن ۔۳۔ نُہوَن کل ۔ کانٛہہ کتھ بیترِ پٔتھے رَد کرٕنی ۔

پھیش دیُن :-۱۔ لیوِتھ نِیُن ۔۲۔ ووتھرُن ۔ ووتھرِتھ ترٛاوُن ۔۳۔ نُہوَن کل دِنی ۔ یوسہٕ کأم اَند واتنس تیار آسہٕ تتھ پوٗنی ژھنُن ۔

پھیش لگُن :-۱۔ ووتھراونہٕ یُن ۔ پھٔش لگُن ۔ نُہناونہٕ یُن ۔۲۔ یوسہٕ کأم بیترٕ اَند واتنس تیار آسہٕ تتھ ہَنگہٕ منگہٕ رُکاوٹھ پیٚنی تہٕ ٹھٔری ینٕی ۔ سوٗرے کوٚرمُت کرٕوومُت کولہٕ گژھُن ۔

پھیشُن ، پھیشُن :- ؤٹھس زیو پھرناوٕنی ۔ (ؤہمہٕ ، فکرِ یا پاپس گنٛڈنہٕ ستی ، عادتھ یا ماندآسنہٕ کِن) ۔ (ورگہٕ)

پھیٹُن :- ن۔ مؤل: پھیٹ <پڑاکرت : ?پھیڈ۔
ا۔ کانٛہہ کتھ اَنٛدرِ کنہِ زَہر کی پاٹھی تیلنی۔
۲۔ ٹھۆلس بیترِ چھوکھ دِیُن۔

پھینٛٹھ، پھینٛٹھ :- م۔ مؤل: پھینٛٹ ۔ا۔ (سرٕ لَنِٛکس منٛز) کھور نبٹھ ستی سرٕ نمبر دِیُن برِتھ۔
۲۔ (ورگہِ) پھِہہ تنی، دَکہِ لَگُن۔

پھینٛچن گنٛدُن :- ا۔ سرٕ لَنِٛکس منٛز سرٕ خانہٕ نمبر لگاونچہِ کھیلہِ گنٛدُن۔ ۲۔ (لاینہٕ یا بےٚ یزتی کرنہٕ کنہِ کانٛسہِ) کھوٗتبن گنٛدُن۔ جایہِ جایہِ پھرُن۔

پھینٛچن وۆتھُن :- وۆتھی وۆتھی گرٛہن۔ ووٹہٕ ٹُلنہِ۔ کھیٚنہِ وۆتھُن۔ رَزَن کھسُن۔

پھینٛچہِ پھٹنے :- زنے (ورگہِ، ہزلہٕ پاٹھی) اَچھِنے۔ م، وُنہِ پھینٛچہِ پھٹنے ہیٚتن کم کم فیل کرنی۔

پھیہہ، پھیٚہہ :- ن۔ مؤل: پھیٚہہ] ضۆر رؤرتہٕ وِزِ کینٛہہ اَتھِ نہٕ یِنہٕ یا نہٕ لَبنہٕ کنہِ سخ پریشانی۔ کانٛہہ چیز نہٕ آسنہٕ نہٕ بَننہٕ یا راونہٕ کنہِ پھبزار دِنی۔

پھیٚہہ برُن، پھیٚہہ برُن :- ضۆر رؤرتہٕ وِزِ کانٛہہ چیز نہٕ آسنہٕ موکھ پھبزار دِنی یا توٚنٛدجن لگُن۔ گُنہِ چیزِ کہِ اَتھہٕ تلہٕ گرٛہنہٕ نۆن پیۆن۔

پھیہہ کھیۆن :- وُچھو "پھیہہ برُن"

پھبے

پھبھر :- ن۔ مؤل: پھبھر <س: پڑسپھوٹہ۔ مُ، ہ، اُ:

پھَپھولا۔ بۆڈ گرمی دانہٕ۔ پھسل بیترِ۔

پھپھ ٹینٛگ :- لوکُٹ شُر۔ (ورگہِ) کو پھَپچل شُر۔ لوکٹ آسِتھ رانٛڈ شَر۔

پھبد :- ن۔ مؤل: پھبد < ?پڑاکرت: پِھٹّہ۔
ا۔ لوکُٹ تِکھ، ستی تِکھ۔ (ورگہِ) پیۆنٛت یا لوکُٹ شُر ۔۲۔ ڈونٛگ نیٚبر یم دیل۔

پھبدُر :- ن۔ مؤل: پھبدر <?پڑاکرت: پِھٹّہ] سُہ مازکٹُن یُس رَننہٕ تلہٕ تہِ سیٚنہِ نہٕ۔

پھبرَن :- ن۔ مؤل: پھبرن <پڑاکرت: پرِہانہَ <: پرِدھانہَ۔ مُ، مرأٹھی: پیٚہرَن/ف: پیرہن] کأشرکپٹنہِ ہُنٛد زیوٗٹھ گُرتہٕ۔

پھبرَن پلو :- لوکُٹ تہٕ ژھیۆنمُت پھبرن۔ رِنٛیومُت پھبرنہٕ پیۆنٛت۔

پھبرَن جورٕ :- پھبرَن تہٕ پۆژھ۔

پھبرٛ :- وُچِھو "پھبرٛ" لفظس ستی۔

پھبرٛن (پھبرٛوُن، پھبرٛناوُن) :- ژۆرِ پاٹھی ہیتھ ژلُن ۔ گلہٕ ناوُن۔

پھسکھ :- م۔ مؤل: پھسکھ <س: ?پھینٛکا/ پڑکشپتہ مِ، سِنٛدھی: پھکی۔ ہ: پھانکنا۔ ا۔ سُفوٗف۔ پیہمُت کانٛہہ چیز، اوٹ ہیۆہ چیز ۔۲۔ سبٹھاہ کم۔ کہے پیۆنٛت، رَژھا۔ مویا۔ ۳۔ (ورگہِ پاٹھی) زَہر، وِیٚہہ۔ مِ ہسُہ کھیاونوۆک پھسکھ۔

پھیکہِ پھیکہِ دَوا :- رَژِ رَژِ دوا۔ تہِ یہِ وبڑھیہ وِزِ

سۭخ مُفید ثابتھ سپد۔ وقتس پٹھ بُنن یا واتُن ییمہٕ ستیٚ وانٛج پھولہٕ۔

پھسکہٕ نؤن:- ژیوٗٹمت نؤن۔ دٔرگتھ نؤن۔

پھسکھ کرٕنی:- گاٹلتھ تھوٗن۔ ناش کرُن۔ چلم کرٕنی۔ م، تمیٚ کرمائی ہنٛدِس جادادس کٕنی پھسکھ۔

پھسکھ کھیاوُن:- زہر کھیاوُن۔ وِیہہ کھیاوُن۔ لِپر کھیاوُن۔

پھسل:- ن۔ مؤل: پھسل <س؟ سپھر یا سپھَل] زہرِلہٕ تہٕ خطرناکھ پھیٚپھر۔ م، زہرباد۔ یمبہٕ لوکھر بیتر۔ (ورگہٕ پاٹھی) کانٛسہٕ ہنٛدِ تیوٗل، توس، شر بیتر۔

پھسلس دٕیل کھووُن:-(ل۔م) یُس پھسلُک دٕیل تام تراوِتھ ژھنہٕ نہٕ۔۱۔ سۭخ کوٗنٛڈ۔ کوٗنجوٗس۔ ۲۔ یُس نہٕ مُصیبتس اندرتہٕ کانٛسہٕ ٹھگنس پٕژ۔

پھسلہٕ چار:- پھیٚپھرک پاکہٕ چار یا دٔگ یوٚسہٕ پھیٚپھر پھٹنہٕ بروٚنہہ آسان چھےٚ۔

پھسلہٕ گر:- پھسل بیترٕ آسنہٕ سببہٕ کرٕھس منٛز کھژ ہژ گوٚگج، رٕج یا گانٛٹھ۔

پھسلہٕ گاسہٕ:- اَکھ بوٗٹ ییمکہٕ وٕتھر پھیٚپھرس کھسنہٕ خاطرٕ لاگان چھہٕ۔

پھسلہٕ گوٚگج:- پھیٚپھرس اندرٕ کٕنی یوٚس رٕج یا ڈراٹھ ہش آسان چھےٚ پھسلہٕ گرٕٹ۔

پھسلہٕ گرٕٹ:- پھسلہٕ رٕج، خاص کرٕتھ یتھ نہٕ موکھےٚ آسہٕ۔

پھسلہٕ ہاکھ:- زٕاٹھی تہٕ موٚڈٕ نَل کرٕتھ اَکھ سبزی ییمکہٕ وٕتھر کنٛڈی دار آسان چھہٕ۔

پھسل پیٚوُن:- پھسل نیرُن۔ یہ چھُ وُڈ ہوتہٕ۔ م، پیٚوسہٕ پھسل۔

پھسل پھٹُن:- ۱۔ پھیٚپھرس چارٕ ستیٚ یکدم پاکھ بیترٕ نیرتھ یُن۔ ۲۔ تیٚتھ ژٕرنیرتھ ژٕلُن ییمہٕ ستیٚ أندرِم کوکتھ نٕنی نیرِ۔

پھمب ا:- م۔ مؤل: پھمب <س: پھینہٕ۔ (کُنہٕ باپتھ) کرٕ یکہٕ دِی دِی یا وٕدی وٕدی یُس پوٚس أسس کھسان چھُ۔ تمہٕ پھینہٕ ییمہٕ کانٛسہٕ آلو دی دی یا کینٛہہ نہٕ بنٛنہٕ کٕنی کھسان چھےٚ۔

پھمب کھسٕنی:- پوٚس کھسُن۔ پھینہٕ کھسنہٕ۔ (ورگہٕ) وَدنس کھسُن خوشکبتھ ووٚتھنی۔

پھمب کھارٕنی:- پوٚس کھارُن۔ پھینہٕ کھارنہٕ۔ (ورگہٕ) اَمبہٕ ناوُن۔ وَدنس کھارُن۔ خوشکبتھ ٹُلنی۔ سۭخ تنگ کرُن۔

پھمب ۲:- مکایہٕ پھٹُن۔ لوٚکٹ مکایہٕ وٕٹ۔

پھنٛڈ شاج:- م۔ مؤل: پھنٛڈٕ شاج <؟ پھنٛڈ+ شاج۔ 'شال' لفظُک ماد <س: شرِگالہ=ف: شِغال] شالہٕ پوٚژ۔ ماد شالہ بچہٕ۔

پھمبزار:- م۔ مؤل: پھمزار <س: پھینہٕ۔ک: پھینہٕ+

ف:زار]۔ کُنہِ چیز کہِ اَتھ تُلہِ گژھنہٕ یا اَتھس
اَندر نہٕ پینہٕ کِنی دِتی ؤتی وبداکھ، بارو یا سخ آہ و
زاری۔ تچھ کٹر۔

پھسبژ اردِنی۔ پھسبژ ار برِنی:۔ وبداکھ دِنی۔ بارو
دِنی۔ جتنہٕ کرِنی۔ کأنسہِ سخ زار پارٕ کرُن تہٕ کھور
رَٹنی۔ اَلتچھ کرُن۔

پھسبژ اردٕنی:۔ پھسبژ اردِنی۔ اَلتچھ کرُن۔

پھشو:۔ ن۔ مؤل: پھشو < آوازِ پیٹھ۔ ا۔ آواز یوسہٕ
یکہِ وَٹہٕ آسہٕ تہٕ نَستہٕ ستی کأنہہ پھودِ تُلنہٕ باپتھ
کڈنہٕ چھے یوان۔ ٹھوں۔ ۲۔ (ورگہِ پأٹھی)
پوژہ لوو۔ م، پتہٕ پتہٕ پھشو۔

پھٔے

پھئیٹ ا:۔ م۔ مؤل: پھئیٹ < مُ، ہ: پھٹ <؟ س:
سپھٹ۔ ا۔ کُنہِ پھیکہِ ہُنٛد مُشکا۔ ہواوا۔ م،
لئید رِپھئیٹ۔ ۲۔ شاہمت۔

پھٔچہ ژٕل ژٕل:۔ ا۔ اَستہ پھٔچہ وادخرچُن۔ رَژھا
رَژھا خرچُن۔ پینژتہٕ پینژتہٕ خرچُن۔ ۲۔ یُس نہٕ
کھُلہِ ڈُلہٕ پأٹھی خرچ آسہٕ کران۔ یُس پینژٕ واد
خرچان آسہٕ۔

پھئیٹ پیٚنی:۔ (زہرِ چ بیترٕ) پھسکھ پیٚنی۔ سکھ پیٚنی۔
شاہمتھ تٕنی۔ یہِ چھِ وۄہو پأٹھی وَنان۔ م، ترژھ
پیٚنہِ نس پھئیٹ۔

پھئیٹ ژٕھٕنی:۔ (ژٕوٕرژھیٚپہٕ) کھنبس چنٛس منٛز
زہر ژھنُن۔ یہِ چھُ وۄہو۔

پھئیٹ ۲:۔ م۔ مؤل: پھئیٹ < ؟ س: پھٹ ٹڈی،
کوشووٕے، شیطان فساد۔ ترٛنگ۔ ۲۔ فساد
پھُٹُل، سہٕ یُس آفتھ آسہٕ۔ تارَن گۄر۔

پھٔچہ پیٹھ وۄتھمُت:۔ یَس زہنہٕ پیٹھے کوپھٔچہ
آسَن۔ کوبیٛالیٛگ۔

پھئیٹ ترٛاوِنی:۔ ا۔ ٹُڈ ترٛاونہٕ۔ شوو یہ ترٛاونہٕ۔
۲۔ فِتنہٕ وُزناوِنی۔ شیطان فساد وَہراون۔

پھئیٹ وَہراوِنی:۔ فساد وَاہرُن۔ نیاے تُلُن۔

پھئیژ، پھیژ:۔ م۔ مؤل: پھیٚژ < پھیٚوت لفظُک مادٕ۔
وُچھو لفظہٕ پھیٚوت تہٕ۔ ا۔ کھیشہِ ہنٛدی تہری۔
۲۔ گونژہ ھ پیوٗشتا۔ دارِ بیوٗشتا۔ ۳۔ کُنہِ نرم چیزٕ چ
تہٕ۔ م، کُنہِ پھیژ۔

پھیژُل:۔ ا۔ کھوسہٕ۔ یَس سبٹھاہ تٕنی دأرآسہٕ۔ یَس دارِ
ہنٛز جایہِ منٛزٕ منٛزے وال آسن۔ ۲۔ (ہزلہٕ پأٹھی)
لیس ہوٚ گنہٕ تل زیوٗٹھ ریش آسہٕ۔ ۳۔ یتھ پوٚس
بیترٕ پھیژٕ آسَن۔ دَشہٕ دار۔ پھیژٕ دار۔

پھٔے

پھیاپھرٕ ہارٕے:۔ م۔ مؤل: پھیاپھرٕ ہارٕے۔
< پھیاپھرٕ۔ آواز پیٹھ۔ کأنسہِ ہنٛدِ دادِ باکہٕ باکھ
کرِنی۔ کأنسہِ ہنٛدِ ژھبنہٕ گژھنہٕ شُرکی نبن اَژُن۔

پھیار :- ن۔ مؤل: پھیار۔ ا۔ اَنی مہِ یا کُنیُک چھیٚنٛز
ووِنی یُس چیز تھ اَلگ کڈی زِ۔ ۲۔ بیقلی ہٕنز
کتھ۔ چاُری کتھ۔ م، پھیار نیر تھ ژَلُن۔
۳۔ وِیوٚ کھٕت شُر۔ جِنہٕ بچہ۔ م، سُہ چھا اِنسان
سُہ چھُ پھیار۔

پھیار ترٛاوُن :- ا۔ پھیاُرِتھ کڈُن۔ رٔنی ہٕتس یا
سِوی ہٕتس بیتر چیزس پیٹھ آب تُلُن۔ ۲۔ ترٛژھ
کتھ کرِنی یمہِ ستی خجالتھ سپدِ۔

پھیار کڈُن:- گوڈنکہِ پھکرک آب ترٛاُوتھ ژھُنُن۔

پھیار کرُن:- چاُری کتھ کرِنی۔ بیقلی ہٕنز کتھ کرِنی۔
اَلغاٰبہِ اَتُر کرُن۔ تیُتھ کرُن یتھ پتہٕ پانہٕ سے
زنگن پییہِ ولنہٕ۔

پھیار گرٛژھن:- یمہِ ساتہٕ نہٕ ییہِ پزٕ تمہِ ساتہٕ تی
گرِتھ ژھُنُن۔ اَلغاٰبہِ ترٛژھ کتھ گرٛژھنی یوسہٕ پتہٕ
زَنگن ولنہٕ پییہِ۔ اَلغاٰبہِ اَتُر گرِتھ گرٛژھن۔

پھیار نیر تھ ژَلُن، (گرٛژھن):- ترٛژھ کینٛہہ
کتھ نیر تھ ژَلنہٕ یموٗ ستی گنٛدے ووتھ۔ یوسہٕ
کتھ نہٕ بیٚین وَنٕنی لایق آسہِ سوے نیر تھ ژَلنی۔
ژٕ ر نیر تھ ژَلُن۔

پھیور:- چور۔ بیُوک۔ پھیار۔

پھیارَے:- پھیارُن۔ ہُر یمانہٕ آب پھیاُرِتھ کڈُن۔
تُلِتھ نیُن۔

پھیارُن:- پھیار کڈُن۔ پھیاُرِتھ کڈُن چھانُن۔

پھیارَن دٔج:- سوٗ دٔج یتھ کینٛہہ پھیار نہٕ ییہِ۔
صافی۔

پھیاُرِنی بون:- یتھ بانٛس منٛز پھیار کڈی زِ۔ یتھ
بانٛس منٛز پھیور مُت رٔٹی زِ۔

پھیاُرِنی ووِنی:- یُس آب بیتر پھیاُرِتھ نیرِ۔

پھیاُرین، پھیارین:- بتہٕ پھیارنٕچ تھیر۔

پھیاژھ:- ن/م۔ مؤل: پھیاژ۔ بےٚ باُش۔ سو یَس
نہٕ کانٛہہ وٕطیر آسہِ۔ یوسہٕ پھرٛاتھ ترٛاوِ۔

پھیاژَر:- بےٚ رَبدی۔ کتھن بیتر نہٕ پانہٕ وِنی کانٛہہ
وَاتھ آسُن۔ پھیاُژی گی۔ بزٕ ہٹھِل۔ بیٚالی گی۔

پھیانگُن:- وُچھو ''پھانگُن''۔

پھیانگرارے:- بزٕ ارٕبن ہُند پھیانگُن تہٕ پھیانگُن۔
پھیانگنُک شور۔ (ورگہٕ پاٹھی) زاشُری سُند وَدَن
وان لاگُن۔

پھیاہ:- ن۔ مؤل: پھیاہ <وچھو پھیٚہہ] پھنٛزارٕ
ژھرٛٹہٕ ژھرٛٹھ۔ اَلتچھ۔

پھیاہ برُن:- پھیاہ دِنی۔ اَلتچھ کرُن۔ پھنٛزارٕ
دِنی۔ کُنہِ باپتھ پھیٚہہ کھیوٗن۔

پھیاہ دِنی:- (سبٹھا ہس کالس) پھنٛزارٕ دِنی۔ کُنہِ
باپتھ پھیٚہہ کھیوٗن۔ اَلتچھ کرُن۔ پھیاہ برُن۔

پھیاہ پھیاہ کرُن:- پھنٛزارٕ دِنی۔ اَنتچھ کرُن۔

پھُیر:- ن۔ مؤل: پھِر < پرٛاکرت: پھِریہَ۔
ا۔ پھِرُن۔ پاس بدلاوُن۔ ۲۔ یہ تلہٕ کُنہِ آسہٕ

تہٕ پیٹھ کُن کھارُن۔ مِ، دانبس پھیُر دیُن۔ ۳۔ ژھٹھ دِنۍ۔ تاہ بدلاوُن۔ نظر دِنۍ (پکون بیترِ)۔۴۔ وَر۔ بٔلۍ روشُن۔ یورُک نہٕ بوزُن۔ ڈنجہِ نہٕ روزُن۔

أتی أ کِس کتھِ پیٹھ آسُن تہٕ أتی بیٚیس۔ مِ تَس چھُ پھیُر۔۵۔ یُل۔ پھیرِ۔ گڑبڑ۔ مِ، کوچہِ پھیُر۔ گرِ پھیُر۔ گرٚنزِ پھیُر۔۶۔ اَکہِ طرفُک بیٚیس طرفس گژھن۔ اورُک یور گژھن کھوٚش کھوُر گژھن۔ مِ، کھرٛ اوٕ پھیُر۔۷۔ ورقن اورٕ یور پھرِ تھُر۔ وَرق اورٕ یور پھرِنۍ۔

پھیُرتھ:۔اورُک یور۔ پٔتیم بروٚنٹھ۔ گڑبڑ۔ بےٚ ترتیبی۔

پھیُرتھ کرُن:۔اورُک یور کرُن۔ پٔتیم بروٚنٹھ کرُن۔ گڑ بڑ کرُن۔۲۔ دون ؤرین ہُنٛد اَکھ أکِس مانٛمس منٛز سمکھنہِ گژھن۔۳۔ کھاندرَس پیٹھ لٹھ بدلاوٕنۍ۔

پھیُر کڈُن:۔ کُنہِ غلطی کڈنۍ۔ غلطی دوٗر کرِنۍ۔ کھٔر ژلراوُن۔ سیٚز راوُن۔ وَر کڈُن۔

پھیُر کرُن:۔اورُک یور کرُن۔ مِ، ورقن پھیُر کرُن۔ ۳۔ کأنسہِ وَر کرُن۔ مِ۔ سالرٚینہٕ کوٚرُکھ پھیُر۔

پھیُر گژھن:۔۱۔ بُل گژھن۔ غلطی گژھنۍ۔۲۔اورُک یور گژھن۔۳۔ تِتھے ہیٚوٚہ گژھن۔ وَر گژھن۔ غوصہٕ گژھن۔

پھیٚش۱:۔ ن۔ مؤل: پھیٚش۔ اَکھ بوٚڑ ییمیُک مؤل زمادَس لگان چھُ۔

پھیٚش۲:۔ ن۔ مؤل: پھش > آوازِ پیٹھ۔ مُ،ہ/اُ: پھُش] کینہہ لوٚت پأٹھۍ کنِس تَل وَنُن۔

پھیٚہہ:۔ ن۔ مؤل: پھہہ > دَردزبأنۍ منٛز ''پھی'']۔ بتھِ بوٚڈتہٕ کھوٚل پوٚکھر کرِتھ زیوٚٹھ ڈنٛڈ ییمہٕ ستۍ پشو پیٹھٕ شیٚن تراوان یا بڑٕ بن بڑٕ بن اناجہِ اُمبارَن پھیُر چھِ دِوان۔

پھیوٚر:۔ ن۔ مؤل: پھیُر > س: سپھاٹہٕ۔ پھیوٚر، قطرٕ۔ کپے، رژھا (أدرِ چیز چ)۔

پھیوٚنٹھ:۔ن۔ مؤل: پھینٹ]۔ شوٚش۔

پھیوٚنٹھ پھٹُن:۔ کرٛکہٕ دِی دِی، آلو دِوان۔ پھوکہٕ پھوکھ کرِتھ یا ژاسہِ بیترٕ ستۍ ہوٚٹ ہوکھُن۔ یا شوٚش پھٹُن۔

پھیوٚت:۔ ن۔ مؤل: پھبت >؟ پُرتگألی: فِتہ]۔ پَنہٕ داوَن یا پأڑۍ داوَن گنٛڈ ژھنِتھ بنوومت لوٚگٹ گوٚنٛد ہیٚوٚہ۔

پھیٚتۍ کلہٕ پش:۔ اَکھ ٹوٚپۍ یتھ پھیٚتۍ لأگتھ چھِ آسان۔ یہِ چھِ زاشرِ س دِوان۔

پھیٚتۍ کوٚنٛش:۔ پھیٚتۍ لأگتھ اَکہِ قِسمُک کھور بانہٕ یہِ آسہٕ یتھ کالہِ مہرٚینہِ لاگان۔

پھیوٚ ٹ:۔ ن۔ مؤل: پھبٹ] تیزٕ پھسکھ پیٚز اونگجہِ ٹینڈ بوٕ ستۍ تلۍ زِ۔ پھیکہِ مُشکا۔ مِ، پھیٚچہِ پھیٚچہِ نوٚن کھیوٚن۔

پھشِوٕر:- ن۔ مؤل: پھشُر <س: سپھاٹہ۔ ا۔ پھشِوٕر، قطرٕ۔ کِمے، رژھا (أدرِ چیز چ)۔ مِ، چایہِ پھشِوٕراچوتھ۔

پھشِر پھشِر:- قطرٕ قطرٕ۔ کِمے کِمے۔ پھشِری واد۔

پھشِری واد:- پھشِر پھشِر۔ قطرٕ قطرٕ۔ کُنہِ أدرِ چیز چ رَژھا رَژھا۔

پھشِوٕر ترٛاوُن:- فسادتُلنچہٕ نیژ کانٛہہ کتھ کرٕنی۔

پھشِوٕر ژھٕٹُن:- ا۔ پھشِوٕر ترٛاوُن۔ ۲۔ اَچھرِس نوقطہٕ ترٛاوُن۔ ۳۔ خال ترٛاوُن۔ بتھِس بیترٕ پیٹھ ٹیچ ترٛاوٕنی۔

پھشِوٕست:- یُس نہٕ سَنبر گوبر آسہِ۔ یُس نہٕ کانٛہہ بَجر آسہِ۔ یُس یہِ ڈٕلی زِ تہٕ ژھوٕرُے گلہٕ آسہِ۔ نہٕ لگہٕ ہار۔

پھبتہٕ کاٹ کنی:- سٕ ژھنہٕ تلہٕ بڈ دبد مگر صفتھ نہٕ کانٛہہ۔

پھشِوٕک:- ن۔ مؤل: پھنیک <م، یوٗرپی، جیسی زبانٔی ہُنٛد لفظ پھکو۔ ا۔ نکھ۔ گردنہٕ تل کُن نرٕ طرفُک حِصہٕ۔ گردنہٕ تہٕ نرٕ منٛز باگگ حِصہٕ۔ شانہٕ۔ ۲۔ نالی لاگنکہٕ پلوٗک سُہ حِصہٕ یُس پھکِس پیٹھ روزان آسہِ۔ مِ، پھبرنِس چھُ پھشِوٕک ہیوٗہ نبر دزامت حِصہٕ۔ مِ، بالہٕ پھشِوٕک۔

پھکیلبن ہُنٛد شرٛ پُن پھشِیا رٕن:- اکہِ بنٛدُک بیٚیس بنٛدَس ترٛن۔ تہٕ ڈٕتھ گوپنہٕ نلبن ہُنٛد پنہٕ نلبنے واتُن تہٕ اورٕ یورٕ نہٕ گرٛژھن۔

پھکیٚ أر:- سوٚ أر یوسہٕ نکھس پیٹھ بورس تلہٕ تھوان چھِ۔ یہِ چھِ رَزِ گاسس یا دَجہِ بیترٕ بناوان۔

پھکیٚ پلو:- سُہ پلو یُس نکھس پیٹھ بورسارنہٕ وِزِ تھوان چھِ۔ نکھہٕ پلو۔

پھکیٚ پھٲلنی:- پھکیٚ گسہٕ ٹنی۔ پھکیٚ چھو کہٕ لد گژھنی (بور بیترٕ سأری سأری) سٕتی میچہنتھ پینی۔

پھکیٚ پھوٕل:- پھکیٚچ ڈُلام أڈِ ج۔

پھکیٚ گوگل گژھنی:- پھکیلبن ٹُجہِ یا گوگجہِ ہشہٕ نیرنہٕ۔ پھکیلبن بَستہٕ کھسنہٕ یا ہٹھ کھسنی (بورسأری سأری)۔

پھکیٚ وٕسنی:- شانہٕ وٕسنی۔ بور سارنہٕ ستی پھکیٚ لوٕسنی، چھو کہٕ لد گژھنی۔

پھشِوٕر:- چور۔ ہیٛوک۔ پھشِیار۔ وُچھو "پھشِیار" تہٕ۔

ت

ت:- عربی یِک ترٛیُم، فارسی یِک ژوٗریُم تہٕ کأشریک پنٛژیم اَچھُر۔ تلفُظ چھُس "تے" اَبجد حسابہٕ گوٚیہِ (۴۰۰)۔ ژور ہتھ۔

تَ

تَب:- ن۔ مؤل: تَب <ف: تَب پتھ۔ ترٛ پتھ۔ زَر خاص کُرٕتھ سُہ پتھ یُس سنٛیوٗمُت آسہِ۔ مثلن مُحرِق، ٹایفایڈ۔

تَب کرُن ۔تَب گرُٛھن :-۱۔ پَتھ کھسُن ۔ زَر کرُن ۔شَر پرس تۍ۪ز رباسُن ۔۲۔ پَتھ سَنُن ۔

تَبر :-م۔مؤل۔ تبر <ف: تبر مَکٕژ۔ زیٖن پھالوٗنہٕ باپتھ شیٖشِترٕ وُ اَکھ ہتھیار۔

تَبر تیغ :- اَکہٕ ۂچ مکٕژ۔ اَکہِ ۂچ قسمچ تَبر یوسہٕ تالہٕ کنٛز تہٕ تیز چھےٚ آسان۔ اَتھ چھُ اَندَن نِش تیز نوکھ پَتھ کُن کڈِتھ آسان۔ یہٕ چھِنہٕ زیٖن بیترِ پھالنَس لگان۔ یہٕ اَسی پَتھ کالہِ مارِ واتٕل (جلاد) کأنسہٕ کلہٕ ژٕلنہٕ باپتھ ورتاوان۔

تَبر دار:- زیٖن پھالوَن وول۔ یُسنٛد کار زیٖن پھالوُن آسہٕ۔

تَبر دأری:- تَبر دار کار۔ زیٖن پھالناوَن وألی سُنٛد کار، پیشہٕ۔

تَبسُم :-ن۔مؤل: تبسُم <ع: تبسَم <بسم]۔ وُٹھ کُمجار۔

تَبسُم کرُن:- وُٹھ کُملاوِنی۔ تِتھٕ پأٹھی اَسُن یَتھ نہٕ آوازنیرِ۔

تبعٔ تأبعین :- تِم لۆکھ یِمو "تأبعین" وُچھمتۍ آسَن۔

تبکھ (طبق):- مؤل: تبک <ع: طبق ۔۱۔ ٹھانٹھ ۔ ٹھان ۔ ڈکنہٕ ۔۲۔ مجمہٕ ۔ بُڈرِ کاٛیہ ۔۳۔ پڑگو ۔ تگأری ۔۴۔ ٹوک۔ م، مانٛچھ تبکھ ۔۵۔ اَکھ بِمأری یمہٕ سِتنۍ اَندرمَن وَرِم چھُ کھسان۔

تبکھ پیوٚن:- "تبکھ" بِمأری پیٚنۍ ۔یڈ منٛز ڈینٛج ہِش پأدِ گرٛھنی۔ یہٕ چھُ اَکھ وُہوتہٕ۔ م، پیٚنۍ

تَنس تبکھ۔

تبکھ پٕٹ :- دارِ پیٹھ کنہٕ کہِ طاقچ تٔلِم پٕٹ۔

تبکھ ماز:-[ن۔مؤل: تبکھ ماز <ف: طبق+ پڑاکرت : ماسہ۔ گوٗس منٛز تٔلِتھ کانہٕ پتلَن ہُنٛد ماز۔ اَکھ وازٕ سیٖن۔ قبرگاہ۔

تبکھ ناٹھ:- گوٗس منٛز تٔلِتھ کانہٕ ہُنٛد ماز پھۆل، یُس بَتہٕ تٕرامہِ پیٹھ کنہٕ تھَونہٕ یوان چھُ۔ تبکھ ماز پھۆل۔

تبکھ نال:-۱۔ سُہ نال یَیمہٕ چہٕ تنہٕ پھکن پیٹھ آسَن تہٕ پتہٕ بروٚنٹھہٕ آسہِ ہوٚے۔۲۔ یُس سارِنے آنٛز آنٛز کرِ۔ یُس توٗری کُن دورِ یورکُن پوٗتر وُچھِ۔ واوٕ وُچھتھ ناوتٕر اوَن وول۔

تبل۔ طبلہٕ:-ن۔مؤل: تبل <ع: طبل۔ تال واینہٕ باپتھ اَکہٕ قسمُک ساز یُس ژٕنٛجہٕ ستۍ وزان چھُ۔

تبوٗک:- <ع: تبوک]۔ مُلکہِ شامس نزدیکھ اَکہِ جایہِ ہُنٛد ناو یتہٕ صحابو روٗمی یَن ستۍ اَکھ جنگ لۆڈمُت چھُ۔ م: غزوہ تبوک۔

تبادُلہٕ:-[ن۔مؤل: تبادل <ع: بدَل]۔ اَدلابدلی۔

تباشیر:-م۔مؤل: تباشیر <ف: تباشیر۔ م، س: توکشیر۔ بأنسک مدرپر، یہٕ چھُ بأنسہٕ گنٛڈن منٛز آسان۔ یہٕ چھُ دوا ہس لگان۔

تباہ:- مؤل: تباہ <ف: تباہ۔ برباد۔ وأران (گومُت) خراب۔ گُنہٕ نہٕ لگہٕ وُن۔

تباہ گژھن :-خراب گژھن۔ وٲران گژھن۔ بُرباد گژھن۔ کُنہہ لایق نہٕ روزُن۔ وُجارٕ گژھن۔

تباہی :-م۔ مؤل: تباہی <ف: تباہی]بربادی۔ وُجارٕگی۔

تپچ :-م۔ مؤل: تپچ <ع: طَبق۔ بۆڈ ٹوک۔ (ٹاکہِ کھوتہٕ بڈکترِ و رِکٲبٕ۔

تبر :-م۔ مؤل: تبر <ف: تبر۔ مُکرٕ۔ خاص کٕرتھ سو لوکٕٹ مُکرٕ یمہِ سٍتی پھلہٕ کٕری مٍتس زِنس نٮ۪ک نٮ۪ک کران چھہٕ۔

تپچہِ پرَنہٕ :-(کانٛسہِ) ؤقر والنہٕ۔ بدرَدوٕنۍ۔ اَڈزاَڈ کرٕنۍ۔ لانہٕ طانہٕ کرُن۔ لکہٕ تھوکہٕ ژارنہٕ۔

تپچہِ پیٚنہٕ :-لانہٕ طانہٕ پیوٚن یا کرنہٕ یُن۔ بدرَدپیٚنۍ۔ بےٚ وٲری پیٚنۍ۔ بےٚ وٲری پیٚنۍ یا کرنہٕ ینۍ۔ اَڈ زاَڈ پیٚنۍ۔

تبدیل :-مؤل: تبدیل <ع: تبدیل ۔ا۔ حالتھ ہنٛز بدلی۔ اَکِس حالتھ بیاکھ حالتھ۔ ۲۔ (نوکری منٛز) جایہِ پھیٚر۔

تبدیلی :-م۔ مؤل: تبدیلی <تبدیل ۔ا۔ اکہِ حالتھ بیاکھ حالتھ۔ ۲۔ بدلُن۔ کانٛسہِ مُلازِمہٕ سُند اکہِ جایہِ پٮ۪ٹھ بیٚیس جایہِ تبدیل گژھُن۔ ۳۔ جایہِ پھیٚر۔ فرق۔

تبدیلی انٛنۍ :-حالتھ بدلاوٕنۍ۔ (نظام بیترِ) بدلاوُن۔

تبراہ :-ن۔ مؤل: تبراہ <ع: تبرا ۔ا۔ خوداییہِ ہنٛدِس یا کانٛسہِ بُزرگہِ ہنٛدِس یا کانٛسہِ بُزرگہٕ ہنٛدِس شانس منٛز وٕنۍ منٛز کانٛہہ وٮ۪کھرٕ یا ناشایان کتھ۔ کلماتِ کُفر۔ ۲۔ رَد بَد۔ لانہٕ طانہٕ۔ ناشایان تہٕ ناروا کتھٕ۔ وُلٹہٕ کتھٕ۔

تبرٕ ہَس ہانٛژ ھ لگٕنۍ :-ا۔ کانٛہہ رَد بَد یا ناشایان کلامہٕ (کانٛسہِ کُن) منسوٗب سپدُن۔ ۲۔ وُلٹہٕ ہانٛژ ھ (کینٛہہ کرنے) لگٕنۍ۔ ٹٔکی رَٹنہٕ یُن۔ کانٛسہِ ہنٛدِس شانس منٛز گُستاخی کرنُک اِلزام یُن۔

تبراہ پرَن :-رَد بَد وَنُن۔ ناشایان کلامہٕ کرُن۔ (بُزرگانِ دینن یا خوداییس مُتلق) کلماتِ کُفر پرٕنۍ۔

تبراہ گژھن :-ا۔ (کتھ کتھ کران) کانٛسہِ ہنٛدِس شانس منٛز گُستاخی گژھنۍ۔ رَد بَد نیرتھ ژٕلُن۔ (ورگہٕ پٲٹھی) وُلٹہٕ گژھن۔ نامُناسب کتھ گژھنۍ۔ وٮ۪کھرٕ کتھ گژھنۍ۔

تبرٲے :-تبراہ پرَن وول۔

تبریز :-ن۔ مؤل۔ تبریز <ف:: تبریز۔ اکہِ قسمُک دستار۔

تبصرٕ (کرُن) :-ن۔ مؤل: تبصر <ع: تبصر۔ بصر] رائے زٕنۍ۔ کُنہہ کتھِ یا مامِلس پٮ۪ٹھ پٮ۪نۍ رائے دِنۍ۔ کتھن پھیٚر۔

تبلیغ (کرُن) :-ن۔ مؤل: تبلیغ <ع: تبلیغ۔ کانٛہہ کتھ بیٚین تانۍ واتناوُنچ کٲم (کرٕنۍ) پرٕژار۔ ییٚنگ کٲم لوٗکن منٛز عام کرٕنۍ۔

تپٲری :-<س: تَد + پارے تمہِ طرفہٕ ۔ تمہِ اَنٛد تور۔ تتھ طٔرفس کُن (یہِ چھِ کُنہِ وَتہٕ یا علاقس کُن اِشارٕ کرَن وِزِ وَنان یوسہٕ نہٕ اُچھن ڈیشمان آسہِ)۔

م: تپٲری چھُ سو چھِ۔

تپٲریم :- تمہِ طرفُک ۔ تمہِ اَنٛدُک ۔ تمہِ علاقُک ۔ تورُک۔

تپٲلی :- م۔ مؤل: تپٲلی <س: تپ ۔ ا۔ ژٕنٛڈ۔ بلاے ۔ ووباہ۔ ۲۔ (ورگہِ پٲٹھی) چالاکھ۔ آنتھ۔ ہُشار۔ خطرناکھ۔ م، یہِ چھُ تپٲلی۔

تپالہِ بُڈ :- تپٲلی۔ طووٗنہٕ، ووباہ ۔ کانٛہہ بلاے یا مُصیبتھ یُس کٲنٛسہِ چنگریوٗمت آسہِ۔ (کٔشیرِ منٛز چھِ پرٛتھ ناگہٲنی بلایہِ، بِمارِ "دیو" یا "بُڈ" پتہٕ استیمال کران) م: مٔری چہِ بُڈ۔ شُتٖلی بُڈ۔ ہوہٕج بُڈ بیترِ۔ دَپان یِمہِ بِمارِ بیترِ اَسی پتھ کالہِ ڈٲنہٕ پھٲلاوان، توے اَسی یِمن "بُڈ" پتہٕ وَنان۔

تپالہِ دیو :- (ل۔م) ووہہک موکل۔ ووباہ، طووٗنہٕ پھٲلاوَن وول۔ تہٕ دٕپتھ گوزبردس طووٗنہٕ، ووبا یِیمہِ کِس زٕدس منٛز سٮ۪ٹھاہ لۆکھ ہین تہٕ وُچھان وُچھان مَرَن۔ م، تہٕ متھِو تپالہِ دیو۔

۲۔ پھَش پھٔرَن وول۔ سَخ خطرناکھ۔ م، سُہ شوٗٹھ چھُ پانس کُیت تپالہِ دیو۔

تپالہِ دیُن :-<س: تپ + جَلہِ + داند] کُنہِ بَجہِ بلایہِ لاگُن۔ بلایہِ بُتھِ دیُن۔ کُنہِ وُلٹہٕ کامہِ لاگُن۔ کانٛہہ کرٕٹھ کام مَتھِ تھَوٕنی۔ اگہِ دیُن۔

تپالہِ دیُن لایق :- (ورگہِ) ٲزیلہٕ۔ کھوٚر۔ وُلٹہٕ۔ وٚوٗٹھ (شُر بیترِ)۔

تپالہِ ژٕنٛڈ :- زبردس طووٗنہٕ۔ سَخ مظہر۔ خطرناکھ طووٗنہٕ (یِیمہِ سٟتی ساسہٕ بٔدی مَرَن)۔

تپالہِ کون :- تپالہِ مظہر (یہِ چھِ وٚوہٕ پٲٹھی کٲنٛسہِ وَنان) م، اُنٛس تپلہِ کون ۔ یہِ چھایوٗرُک بوزان۔

تپالہِ ہٕنٛز چپاتھ :- ہنگہٕ تہٕ منگہٕ طووٗنہٕ ووتھُن ۔ ووہہک حملہٕ۔

تپٲلی ہٕنٛز :- ا۔ ووباہ ووتھُن ۔ طووٗنہٕ یُن۔ ووباہس یا طووٗنس منٛز گرفتار سپدُن ۔ ۲۔ ژٕنٛڈ ہٕنٛز۔ بلاے ہٕنٛز۔ مظہر یُن ۔ یہِ چھُ وٚوہوتہٕ۔

تپہٕ دِق :-<ف: تپ دِق]۔ سِلہٕ۔ کاژھ۔ ٹی بی۔

تپہِ محرق :- (حکیم کتھ) سُہ تپھ یُس خوٗن تانی زالان چھُ۔ ٹے فایڈ۔

تپشور :- ن۔ مؤل: تپشور <س: تپہٕ + ایشور ۔ تپہٕ رٮ۪وٗش ۔ یُس رِیاضتھ تہٕ تپسیا کٔرتھ کٲمِل بنیوٗمُت آسہِ۔ ووتمُت جوٗگی یا درویش بیترِ۔

تپہٕ دار :- گامہِ زیٹھ ۔ ٹھوکہِ دار۔ سُہ شخص یُس پننہِ نِس علاقس منٛز آسَن وول آسہِ، خاراتھ تہٕ رٕژٕ کامہِ کرنس منٛز مشہور آسہِ تہٕ تِہ کِنی آسبس یٔژتھ تہٕ آدر کرنہٕ یِوان۔ ۳۔ زیٹھ ۔ صدر (کُنہِ

اوٗنجمنہٕ ہُند)

تپہٕ ژھوٕے :-بوچھ ہُند نار کم کرنس سوٚمب کھبن بیترٕ۔ (نفس کینٛہہ وانتہٕ کنی) بوچھِ ہمنی۔ بوچھِ منزٕ کمی (سپدنی)۔سرٛیہہ۔

تپہٕ ژھوٕے گژھنی :-بوچھِ ہُند ناربہن۔ (نفس کینٛہہ وانتہٕ کنی) کم زیادٕ بوچھِ ہمنی۔ سرٛیہہ ہیوٚہ پھیرُن۔بوچھِ ژٔلنی۔

تپہ سی ،تپَسیا :-م۔موٗل: تپَس ،تپَسیا۔<س: تپَسیا۔ ا۔ریاضتھ۔کفارٕ۔۲۔نٔفس کشی۔نفَس پیٹھ قوبوٗ (لبُن)۔وُچھولفظہٕ ''تپھ'' مانے[1] تہٕ۔

تپُن :-ن۔موٗل: تپ<س: تپنہٕ۔ا۔(کانگر ،منَن بیترٕ) وُشنیر کرنہٕ باپتھ ییٚہ ییٚنی۔۲۔کانگرِ بیترٕ باپتھ ٹھوٗمرٕ ژٕنہٕ یاژٕنہٕ ڈیر۔

تپھ[1] :-ن۔موٗل: تپ<س: تپَس ،تپہہ]۔ریاضتھ۔ تپَسیا۔نٔفس مارُن، قوبوٗ کرُن۔نٔفس کُشی۔ مذہبہٕ ناوٕ پأنی پانہٕ (زأنتھ مأنتھ) سختی ٹٔلنی۔

تپہٕ بل :-<س: تپوبلہ]۔ریاضتُک زور۔سُہ طاقتھ یُس ریاضتہٕ ستی (کأنسہِ) حاصل سپدِ۔سو (روٗحأنی) شکتی یوسہٕ تپَسیا (کرنہٕ) ستی کانٛہہ لبہٕ۔

تپہٕ ریوٚش :-<س: تپَس + رِشہٕ]تپَسیا تہٕ ریاضتھ کرن وول۔یس نفَس پیٹھ پوٗرٕ قوبوٗ آسہِ۔ییمی سوٚرمُت آسہِ۔

تپ وَن (تپوٗ وَن) :-<س: تپوٗ وَن] جنگل

ییٚتہِ جوٗگی ریاضتھ کران چھِ۔تپَسیا کران چھِ۔

تپھ زرُن :-سختی ٹٔلنی۔تکلیف برداش کرُن۔

تپھ[2] :-<س: تپہٕ+زَر۔ بُخار۔گرمی۔حرارتھ۔تژٕر (جسمُک)۔۲۔(ورگہٕ پأٹھی) جیرٕ۔ستاوٕ۔خوشکلبتھ۔

تپھ ٹُلُن :-جیرٕ اَنُن۔دِق ٹُلُن۔ستاو تلُن۔گیوٗر اَنُن۔خوشکلبتھ کھارٕنی۔

تپھ کھسُن :-(ل۔م) زرکھسُن۔بدنس حرارتھ ہرُن۔بُخار کھسُن۔(ورگہٕ پأٹھی) کاپٹھ اَژُن۔سخ پریشان گژھن۔

تپھ کھارُن :-(ل۔م) تژٕر بڑراوُن۔حرارتھ ہُرراوُن۔(ورگہٕ پأٹھی) خوشکلبتھ کھارٕنی۔توس ٹُلُن۔جیرٕ اَنُن۔تنگ کرُن۔سختی اَنٛنی (زیادٕ یا ووکھِ کأم دِتھ)۔ترٕژانہٕ۔کاپٹھ ژانُن۔ پریشان کرُن۔ ییذا دیُن۔

تپھر :-ن۔موٗل: تپھر]۔کرٛکھ،دبارٕ،شور کرنہٕ ستی کُنہِ کتھِ پیٹھ ناراضگی (ہاوٕنی)۔توٗز۔دُم۔ہنگامہٕ۔

تپھر ٹٔلنی :-توٗز ٹٔلنی۔دُم ٹُلُن۔(کُنہِ کامہِ بیترٕ پیٹھ) شور ٹُلُن۔ہنگامہٕ لاگُن۔کرٛکھ لائنی۔پھُٹنگ ٹٔلنی۔اَگادِ گژھن۔سخ دبارٕ کرُن۔کُنہِ کتھِ پیٹھ سخ شور ٹُلُن۔کرٛکھ ٹٔلنی۔

تپھر ووتھنی :-(کُنہِ کامہِ موکھِ) شور ووتھُن، کرٛکھ ووتھنی۔ہنگامہٕ لگُن۔دُم ووتھُن۔

تتبع :-ن۔موٗل<ع: تتبُع]۔ا۔کأنسہِ پتہٕ پتہٕ پکُن۔کأنسہِ

ہُنٛد طریقہٕ یا وَتھ رٹٕنۍ۔ ۲۔ پأروی نقل۔ تقلیٖد۔

تتہٕ :-مؤل: تت <پراکرت: تتہ۔ س: تتر]۔ تتھ جایہِ۔ تتھ علاقس (منز)۔ تیٚأری۔

تتہٕ تور:-۱۔ تتھ خاص جایہِ۔ ۲۔ مرنہٕ پتہٕ، مرتھ، م، تیٚتھ یِنس تتہِ تور بکار۔

تتتھ :-تتہٕ نس۔ تتھ جایہِ۔ تتی۔ تتھی جایہِ پٮ۪ٹھ۔ تتہٕ تیٚتھ۔ تتھن۔

تتہٕ کأکی کبتھ:- کأکی کبتھ پتہٕ اکھ دوہ گژھتھ۔ تمہِ کأکی کبتھ۔ پگاہ پتہٕ ز دوہ یا دویہِ دوٚہ۔ ترٚیہِ دوٚہ پتہٕ۔

تتہٕ نُن:- وُچھو "تتھن"۔

تتے :-۱۔ تتی۔ تتھی جایہِ۔ تتھی علاقس۔ ۲۔ تیأرے۔ تتی نسے۔ تتی تھے۔

تتہٕ یورکُن:- تتہٕ پٮ۪ٹھ، تتہِ پٮ۪ٹھ (وُنۍُک تام)۔ تمہِ یورکُن۔ تمہ وقتہٕ پٮ۪ٹھ وُنستام۔

تتھن:- <س: تتر۔ تتھ جایہِ۔ تتہٕ نس۔ تتھ جایہِ نِش (ییٚمہِ جایہِ ہُنٛد ذِکر چلان آسہِ)۔

تتہٕ باد:-ن۔ مؤل: تتہٕ باد <س: تپتہ+ف: باد]۔ ژمہ ہنز اکھ بیمأری ییٚمہِ ستی سورے پان دزان ہیوٗہ باسان چھُ، دَگہِ ستی ماز کوٗرنہٕ ہیوٗہ یوان تہٕ وُتار ہیوٗہ یوان چھُ۔

تتہٕ بادپیوٚن:- "تتہٕ باد" کرُن۔ یہ چھُ اکھ وۄہو۔

وُچھو "تتہٕ باد" تہٕ۔

تتہٕ باہ:-(ل۔م) پٮ۪ٹھی پٮ۪ٹھ وُشنیر۔ وارٕ نہٕ دیٚتمُت پاکھ (ورگہِ) اَپزٕ تہٕ گرٕہٕ کتھ۔ دِلہٕ وُزنہٕ کانٛہہ کتھ، ییٚمُک مقصد کانٛسہ ہُنٛد کردار مسخ کرن آسہِ۔

تتہٕ پٹرٕ بن لگُن:-(ل۔م) تتھن پٹرن (ششتر پٹھن) پٮ۪ٹھ لگُن۔ ۱۔ (کانٛہہ چیز حاصل کرنہٕ باپتھ) پریشان گژھن۔ توٗندی جن لگُن۔ ۲۔ مجبوٗر آسُن، مجبوٗر گژھن۔ (کُنہِ چیزٕ باپتھ یا کانٛہہ چیز حاصل کرنہٕ باپتھ یا کانٛہہ چیز پرٛونہٕ باپتھ)۔ ۳۔ تاونس لگُن۔

ٹٟر:-م۔ مؤل: ٹٟر <س: تپتہ۔ ۱۔ اضطراب۔ پریشانی۔ ۲۔ ژکھ شرارتھ۔ ۳۔ سخ ٹٮ۪ٹھ (کُنہِ نشہٕ آور چیزٕ چ) زبردس نشہٕ۔

ٹٟر کھسنی:-(کُنہِ چیزُک یا کتھِ ہُنٛد) أندری تیلُن۔ أندری للہٕ وُن روزُن۔ ۲۔ ژرِنی وۄتھنۍ۔ شرارتھ کھسُن۔ ۳۔ ٹیٚٹھ کھسنی۔ ٹیٚٹھ تنی (کُنہِ نشُک عأدی آسنہٕ سببہٕ) تمیُک ضوٚرؤرتھ باسُن۔

ٹٟر کھارٕنی:- شرارتھ کھارُن۔ ژکھ کھارٕنی۔ ژرِنی تُلٕنی۔ ٹٟر تُلُن۔

ٹٟر تنی:-۱۔ (کُنہِ نشُک عأدی آسنہٕ سببہٕ) نشُک ضوٚرؤرتھ باسُن۔ ٹیٚٹھ تنی۔ ۲۔ سخ ژکھ تنی۔ سخ پھوٚشنی۔

ٹٟرارے، (ٹڑارے):- <آواز پٮ۪ٹھ۔ ۱۔ شور (یُس رؤد پینہٕ گژھِ) رؤدُک ترتر۔ ترترارے۔

۲۔(ورگہٕ پأٹھی)شور۔بکواس۔کتھ بکواس۔

ٹَراے،ہٹَراے :- سہٕ شور یُس رٔو دِپنہٕ یا آب بیترِ (کُنہٕ تھزرِ پیٹھٕ بون)پینہٕ کِنۍ گژھِ۔

تتہٕ کھل (کرٕنۍ) :-پھٔش اَنُن۔خرأبی کرٕنۍ۔م: أدرٕ کھل کرٕنۍ۔

تتہٕ گرٛود :-ن۔مؤل:تتہٕ گرٛد<س:تپتہ+?]۔ژلہٕ ژٕلہٕ۔سَخ دَکہٕ دَک۔کلہٕ پھرنس نہٕ وار۔دَبردٕنۍ۔ سِتم۔وُتل۔

تتہٕ گرٛود گژھن :-ژلہٕ ژٕلہٕ گژھن۔سَخ دَکہٕ دَک آسنۍ۔۲۔تبأہی گژھنۍ۔لتہٕ لوٗن گژھنۍ۔دَبردٕنۍ میلُن۔پھٔش یُن۔بانٛبر پیُنۍ۔(کینٛہہ کرنس) وُتل وَسنۍ۔

تَرُ :-ن۔مؤل۔ترُ<پرٛاکرت تتہ<س:تپتہ۔ا۔سَخ دَگ۔(یوسہٕ زَہر تیلنہٕ سٟتۍ ہیٛؤہ ووتھِ)۔ پھُہن (چھوکس بیترِ) تمبرِ ہشہٕ نیرنہٕ۔وِہُن۔ ۲۔دود۔کأنٛسہِ ہٕنٛدِ کنہٕ پھوٚشنۍ یا سختی گژھنۍ۔۳۔ (ورگہٕ پأٹھی)ازروٗن۔

ترُ ووتھُن :-ا۔زَہَر ہیٛؤہ تیلُن۔(چھوکس بیترِ) سَخ پھُہنۍ۔وِہُن۔مَرژٕ وانگن بیترِ (أچھن) لگنہٕ سٟتۍ ٹیوٚٹھ لگُن۔۲۔(ورگہٕ پأٹھی)(کأنٛسہٕ ہُند کینٛہہ رُت وُچھتھ) أندری دَزُن۔ازروٗن یُن۔خوش نہٕ یُن۔۳۔(ورگہٕ پأٹھی)کأنٛسہِ ہٕنٛدِ کنہٕ سختی گژھنۍ۔دِلس لگُن،پھیرُن۔

تٔتُن :-ن۔مؤل:تَت<س:تپتہ۔ا۔توٚت گژھن۔ وُشنُن۔ترٛزرٹُن۔گرمُن۔۲۔(ورگہٕ پأٹھی)وولُن۔ شورُن۔شرارتھ کھسُن۔ژٕکھ ژسنۍ۔

تٔتُن ترُن :-(ل۔م)وُشنُن تہٕ شیٚہلُن۔ترٕ پتھ کھسُن۔ا۔(ورگہٕ پأٹھی) ہلُن ڈلُن۔صحتھ بگرُن۔بمار بیترِ گژھن۔۲۔(ورگہٕ پأٹھی)أتی وولُن یا شورُن تہٕ أتی بیٛہہِ شودُن۔أتی ژٕکھ ژسنۍ تہٕ أتی بیٛہہِ سَردُن۔

تتو :-ن۔مؤل:تتو<س:تتو۔ا۔پزر۔حٔقیقتھ۔۲۔توتھ عنأصر۔م،سُے چھُے تتوِ دِس أبیاس۔ (لل دید)۔

تتھ :-یَتھ مُتلق کتھ آسہِ چلان۔کُنہٕ چیزس (ییٚمیُک ذِکر چلان آسہِ)۔

تتھ وان (تتھ وأنی) :-ژالنہٕ چالہٕ ہچوٚدَن کٔرتھ أکھ سامانہٕ ییٚمہٕ سٟتۍ کرٛال تھٔرن وِزبانہٕ مٹھاران چھُ۔

تُجلی (تجلّی) :-ن۔مؤل۔تجلّی<ع:تجلّی۔ا۔جلال۔ گاہ پزٕ۔چمکھ۔تابأنی۔نوٗر۔تیز۔۲۔شان۔ شوٗب۔

تَجمُل :-مؤل:تَجمُل<ع:تَجمُل۔ا۔خوٗبصوٗرتی۔ جمال پرٛزلوٗن۔

تجاوُز :-<ع:تجاوُز]۔حدٕ نیرُن۔مُقرٕ حدٕ نِشہِ برٛ ونٛہہ پکُن۔

تجرُبہٕ :-ن۔مؤل:تجرُب<ع:تجربہ۔ا۔عملن کینٛہہ

کرِتھ وُچھن۔

تجرُبہٕ کار:۔یَس کُنہِ کامہِ منٛز سٮ۪ٹھاہ مہارتھ آسہِ، پۄختہٕ زان آسہِ۔۲۔ جہاندیدٕ۔ یٔمۍ زمانُک ژۄک مۄدُر وُچھمُت آسہِ۔

تجویز:۔م۔مؤل۔ تجویز <ع: تجویز۔۱۔ رائے۔ صلاح۔۲۔دۄپ۔وَنُن۔ مِ،سہ آومالۍ سِنٛد تجویزٕ یور۔۳۔ ہبداہتھ (خاص کرِتھ عدالتُک بیترِ)۔ ۴۔کُنہِ چیزُک پاے کرنہٕ باپتھ ہبداہتھ۔م،حکیمہٕ سُنٛد تجویز۔۵۔ اِجلاسس منٛز بحثہٕ خاطرٕ قایدٕ مؤجوٗب تحریک پیش کرٕنۍ۔

تچھا:۔ن۔مؤل: تچھ۔اکہِ نرم گاسُک ناو۔ یہ چھُ گُربن سٮ۪ٹھاہ پسند۔

تچھ۲:۔ن۔مؤل: تَچھ <س:تکشٕنہَ> پرٛاکرت: تچھ۔ ۱۔زل۔زٕلُن۔۲۔ کشُن۔ تچھٕنۍ۔(امہِ خاطرٕ چھُ ''تچھ'' زیادٕ صحی تہٕ ''تچھ'' چھِ کشتوأرۍ وَنان)۔

تچھن رٕنٛیہ:۔کاندرٕ سنٛز سوٗرٕنٛیہ (تیٖخ ہش)۔ییٚمہِ سٟتۍ سہ تۄندرٕ منٛز ژۄچہٕ زٕلتھ ٹُلان چھُ۔

تچھان تچھان نشان کۄہ:۔ہَنہٕ ہَنہٕ چھِ کۄہ تام غأب گژھان۔ گأیلن پتھ گأیلہٕ ینہٕ سٟتۍ چھُ بۄ ہودُر اِنسان تہٕ پھُٹان۔

تچھ:۔میٚنٛتھ مۄزٕ زٕرۍ۔ یہ چھُ یٔشہٕ پأٹھی بیٚین لفظن سٟتۍ یوان۔م، تچھِ بچھ کرُن۔

تچھ بچھ:۔ن۔مؤل۔ تچھِ بچھِ <س: تکشٕنہ+ (پۆت صدا) بچھ۔ رہنہٕ زہنہٕ۔ رۄنگ زۄنگ۔ رۄزی زہتہٕ باپتھ ووٹھ ژھانٹھ۔

تچھِ بچھ کرُن:۔نَم ژَم ژٕٹتھ رہنہٕ زہنہٕ کرُن۔ رۄزی زینہٕ باپتھ ووٹھ ژھانٹھ کرٕنۍ۔ یتہٕ یتہٕ گُذارٕ کرُن۔

تچھِ تچھ:۔کُنہِ چیز باپتھ ژھرٛٹہٕ ژھرٛٹھ پھزٕرٕ۔

تچھِ تچھ کرُن:۔۱۔پھبزٕرٕ دِنۍ۔ کُنہِ باپتھ ژھرٛٹہٕ ژھرٛٹھ کرٕنۍ۔۲۔ کُنہِ کتھِ متلق بیٚیہ تہٕ بیٚیہ پرٛژھن۔ کۆرۍ کۆرۍ کتھ کڈٕنچ کوٗشش کرٕنۍ۔ زوٗل دیُن۔ژھوٚنڈ دیُن۔ژھأنڈ دِنۍ۔

تچھِ کتر:۔وُچھو''تچھِ تچھ''

تچھُن:۔ن۔مؤل: تچھ <س: تکشنہ> پرٛاکرت: تچھنہَ] زٕلُن۔ صاف کرُن۔ نَموٗ سٟتۍ کانٛہہ چیز زٕلتھ نیُن۔

تحت:۔<ع: تحت]۔تَل۔مؤجوٗب۔ مُطابِق۔مِ: قونٛونس تحت آیہِ کاروأیی کرنہٕ۔

تحتُل ثرا:۔ن۔مؤل: تحتُل ثرا<ع: تحتُ الثرا]۔تَل پاتال۔ زٕمینُک سارِوے کھوتہٕ بۄنیُم طبقہٕ۔

تحتُل شعور:۔ن۔مؤل: تحتُل شعوٗر۔ <ع: تحتُ الشعور۔

تحریف:۔مؤل: تحریف <ع:تحریف) (کُنہِ تحرِرس منٛز) حرفہٕ بَدَل بیا کھ حرُف تھاوُن یا عبارتھ ڈالنۍ۔

تحریم :-ع: تحریم۔ا۔ (ل۔م) ایٚحترام کرُن۔ یزٕتھ کرُن ۔۲۔ نِماز پرَن وِزِ گوڈنیُک تکبیر (تکبیرِ تحریم)۔

تحقیر :-مول۔تحقیر < ع: تحقیر) حقارتھ۔ بےٚ قدری۔ نیچہٕ نظر (وُچھُن)۔

تحلیل (گرٛٮ۪ھن):-ع: تحلیل < حل]۔حل (گرٛٮ۪ھن) رلُن۔ اکھ اَکس اَنٛدر مِیُل (سپدُن) گلَن۔

تخلُص :-ن۔مؤل: تخلُص < ع: تخلص < تخلص۔ شأیرسُنٛد ژھوٚٹ ناو یُس سُہ پننہٕ شارَن منٛز اَنان چھُ۔ لِکھٕنت۔

تخت :-ن۔مؤل: تخت < ع/ف: تخت۔ا۔ بادشاہ سِندِ بیٚہنچ سو خاص چوٗکی بیترِ یتھ پٮ۪ٹھ بٮ۪ہتھ سُہ راج کران چھُ۔ سِنٛگاسَن ۔ گدی ۔۲۔ ڈٲنگ ۔ ۳۔ تخت پوش۔ چوٗکی یمِکن ہٕنٛز بناوٕنٛژ بٮ۪ہن جاے۔

تخت نشینی :-تختس بیٚہنُک رٕسم۔ تاج پوٗشی۔

تختس بٮ۪ہُن :-تاج پوٗشی پتہٕ پادشاہ سُنٛد گوڈنیچہٕ لٹہِ پادشاہ سِنٛز جایہِ بٮ۪ہُن۔ پادشاہی رَٹٕنۍ۔ دٔروٗ کوٗمتھ رَٹٕنۍ۔

تختس کھسُن :- وُچھو ''تختس بٮ۪ہُن''

تختہٕ رَوان :-اکہِ قسمُک تخت یتھ پٮ۪ٹھ بٮ۪ہتھ رازَن، نوابن کہار اکِہ جایہِ پٮ۪ٹھ بیٚیس جایہِ چھِ پھِر ناوان۔

تختہٕ سُلیمانؑ ا/سُلیمأنی :-حضرتِ سُلیمانؑ سُنٛد تخت یُس رِوایتہٕ کِنۍ وُڈان اوس۔

تختہٕ طووٗس :-پادشاہ شاہہِ جہانٕہ سُنٛد تخت یُس موٗر شکلہِ اوس۔

تختہٕ تاج :-تخت تہٕ تہٕ تاج تہِ۔ مطلب، پادشاہی ۔ سَرداٗری۔ اوبروے۔

تختہِ سلیمان۲ :-شنکراچاریہ کوہ۔ سُلیمان ٹٔوپ ۔ سرینگرس منٛز گگرِ بلہٕ نِشہِ اکہِ بالُک ناو، اَمیُک پرٛوُن ناو چھُ ''گوپاڈرِ''۔

تختہٕ :-ن۔مؤل: تختہٕ < ف: تختہ۔ا۔ پٔٹ۔ پچہ ژٕکُل۔ پچہِ کھٔنڈ۔ پچہٕ ۔۲۔ چوٗکی۔ سولوٗ یُٹ چوٗکی یتھ پٮ۪ٹھ دانس تَل بہن واجنی بہان چھےٚ۔ پچِن ہٕنٛز بناوٕنٛژ بہَن جاے۔۳۔ سرٛانہٕ پٔٹ، یتھ پٮ۪ٹھ موٗردس سرٛان دوان چھِ۔۴۔ پھاسہِ کوٗلس تلہٕ کنٛج پٔٹ، یوسہٕ پھاسیٚ دِنہٕ وِزِ کھِرِ کھورو تلہٕ کڈنہٕ یوان چھےٚ۔۵۔ پٕچ سُنٛد موٚنٛڈ۔ یتھ پٮ۪ٹھ پٕچ یا واژ بیترِ ماز ژٕکراوان یا دٕگان چھُ۔۶۔ موٚٹ وَرُق یا پوٚٹ۔ کُنہِ داپچ ژادر۔ مِ ہتٕر امہِ تختہٕ۔

تختہٕ پوش، تخ پوش :-ا۔ کوٗکی۔ زٔمینہِ پٮ۪ٹھ تھوٚد پچِن ہٕنٛز بناوٕنٛژ بٮ۪ہن جاے یا تتھ پٮ۪ٹھ ترٛاونک مسنٕد۔

تختہٕ کڈُن :-پٔٹ کڈٕنۍ۔

تختہٕ گرٛٮ۪ھن :-ا۔ ہگراوُن۔ لِگر گرٛٮ۪ھنۍ۔۲۔ ہوکھُن۔

پٕٹ گرٛھنۍ۔ کمزور گرٛھن۔

تختہٕ موٚنڈ :- ژٕج سُند سُہ گول موٚنڈ یَتھ پێٹھ سُہ ماز نِکران یا مَژھ دَگان چھُہ۔

تختہٕ کرُن :- (لڑایہِ جنگس منز) دُشمن میٚژِ مِلناوُن، پھِش پھرُن، تباہ کرُن۔ شُترس سخ شِکس دیُن۔

تختہٕ مشق (کرُن) :- ۱۔ کانٛسہِ پێٹھ تجربہٕ کرُن۔ کانٛسہِ پێٹھ ہیچھُن۔ ۲۔ کُھشی نہٕ مکری کرُن۔

تخریب :- ن۔ مؤل: تخریب < ع: تخریب۔ ۱۔ برٕبادی۔ خرأبی۔ تبأہی۔ وٲرٲنی۔ وُجارگی۔ ۲۔ (کانٛہہ نظام پھُٹہٕ راونہٕ خاطرٕ)۔ تشدُد کرُن۔ نوقصان واتناوُن۔

تخریبی کاروأیی :- تِژھ کانٛہہ کأم یا حرکتھ یَمہِ ستۍ کانٛہہ نظام برہم سپد۔

تخریب کار :- تخریب کرَن وول۔

تخفیف :- < ع: تخفیف۔ ۱۔ کم گرٛھن۔ کٔمی۔ ۲۔ (کُنہِ محکمس یا اَدارس منز مُلأ زمٕژ ہنٛز جایہِ) کم کرنہٕ۔

تخلیہ :- خلوتھ۔ تنہأیی۔

تخلیق :- ن۔ مؤل: تخلیق < ع: تخلیق۔ ۱۔ پٲدأیش۔ وُزِنۍ۔ کینٛہہ نوٚو کرُن۔

تخلیق کار :- شاأیر۔ أدیب۔ فن کار بیترٕ۔ یُس کانٛہہ نوٚو شاہکار پأدکرِ۔

تخمینہٕ :- ن۔ مؤل: تخمین < ع: تخمین۔ ۱۔ أنکہٕ وَن۔ أنہٕ مان۔ اَندازٕ۔ ۲۔ بٕچھ أنکہٕ وَن۔

تَدَبُر :- ن۔ مؤل: تدَبُر < ع: تدَبُر]۔ بوزٕ شوز۔ سوچ سمجٕ۔ عقٕل۔ بود۔

تدٕرے :- < س: تدٕاپو] نیلی یوت۔ توٕے یوت، تہٕ کرِتھ۔

تدورُک :- ن۔ مؤل: تدورُک < ع: تدارُک۔ ۱۔ روکنُک پاے۔ نہیب۔ مَدارٕ۔ کھتیر۔ ۲۔ چارٕ۔ ۳۔ شِہمَتھ۔ مِ: منٛگنُک تدورُک۔

تدبیر :- م۔ مؤل: تدبیر < ع: تدبیر]۔ چارٕ۔ وَتھ۔ ووپاے۔ ترکیب۔ علاج (کھر کاسنہٕ باپتھ)۔

تدبیر کرُن :- بوزٕ شوزٕ کرِتھ کانٛہہ وَتھ کڈٕنۍ۔ چارٕ کرُن۔ ترکیب ژھانڈٕنۍ۔

تذبذُب :- ن۔ مؤل: تذبذُب < ع: تذبذُب۔ ۱۔ پھٕرٕ ٹہٕ پھٕرٕ ٹھ۔ تشویش۔ ترٕدُد۔

تذکرٕ (تُلُن، ووٗتھُن) :- ن۔ مؤل: تذکرٕ < ع: تذکرۃ۔ بیان۔ ذِکرٕ۔ کانٛسہِ ہنٛز کتھ (تَس برٛونٛہہ کُنہِ یا پتہٕ کُنہِ)۔

ترا :- ن۔ تر < ف: تر۔ ۱۔ بیٚول زبنہٕ پتہٕ تتھ کھوٚتمت سبٕژھاہ لوکُٹ کُل۔ گب۔ ۲۔ ٹیٚنچہِ۔ پھَل۔ مِ، اَتھ کتھِ دزاونہٕ وُنستام کانٛہہ تر۔ ۳۔ (کُنہِ چیزُک) ہَر، بہتر ہنٛز حصہِ۔ فأیدٕ مِ، ہَر تَر کھوٚلٕ کو۔

تَرکڈُن :- (ورگہٕ پأٹھی) کُنہِ سِرٕ کَس تاہس واتُن۔ کُنہِ کتھِ ہِندِس ژٕ کَس تام واتُن تہٕ پتہٕ لوٕکن اِصل رازٕ وَنُن۔

ترنیرُن :-ا۔ بیوٗل زیوٗن تہٕ تتھ گُل بیترٕ کھسُن۔
۲۔(ورگہٕ پأٹھی) کُنہِ مامِلچ اصلیتھ نٔنی۔ کُنہِ کتھِ ہُند ژوٗک تام نٔنُن (تہٕ لوٗکن منز واتُن)۔
۳۔ کُنہِ کتھِ ہُند نتیجہِ نیرُن۔ اَثر نیرُن۔

ترٕ۲ :-(ژٕ) یہِ پیور یا (ژٕ) گرٛٹھ اَپور (کٔدلس ذٕری یا وس بیترٕ)۔

ترتر :- کٔدلس، کولہِ بیترٕ اَپارٕ یپورٕ یتہٕ گرٛٹھ۔

ترٕ۳:-ن۔ مؤل: تر <ف: تر۔ سرٕ ہیُل۔ سرٛیہہ دار۔ اوٗدُر۔ اُدریرسان۔

ترٕس ترٛاوُن :-(کانٛہہ چیز) آبس منز دزٕ وُن تھوٗن۔ سرٛیہناوُن۔ آبہٕ ستیٚ (کانٛہہ چیز) پٔرٕ پأٹھی اُدراوُن۔ مِ،شیر ترس ترٛاوُن۔

ترٕس تھوٗن :-ترس ترٛاوِتھ کانٛہہ چیز تھٔی منز تھوٗن۔ مِ،شاہ تر تھوٗن راتس ترس تہٕ اَدٕ چوٗن۔ وُچھو "ترس ترٛاوُن" تہٕ۔

ترکڈُن :- وَزٕ ناوُن تھٔوتھ کُنہ بوٗٹہِ رَس کڈُن۔

ترکرُن :- اُدراوُن (آبس منز بوڈوِتھ) سرٛہیُل کرُن۔ (آبس منز) ژرٛوُن۔

ترگژھن:- اُدرُن۔ بوڈُن (آبہٕ ستیٚ)۔ سرٛہیُل گژھن۔

ترل :-ن۔ مؤل: ترل <ف: تر۔ س: ترلہ]۔ آبدار (چیز) سُہ چیز یتھ تٔری آسہِ، آب آسہِ۔ تر۔ سرٛیہہ دار۔ سیال۔ آب ہیوٗ۔

ترنُم :-ن۔ مؤل: ترنُم <ع: ترنُّم] (گیوٗن) لَہر۔ خوش لحأنی۔ رژٕ آواز۔ جان ہوٚٹ۔

ترنگ :-م۔ مؤل: ترنگ <س: ترنگہ۔ ا۔ لہر۔ مَلُر۔ مَلکھ۔ ۲۔ کُنہِ کُن گأمژٕ گلَن۔ ۳۔ کُنہِ خیالس یا جذبس ستیٚ پیر گرٛژھنچ حالتھ۔

ترنگ ووٕتھنی :-(ل۔م) مَلُر کھسُن۔ آبس لہر ووٕتھنی (ورگہٕ) کُنہِ کُن گلن گژھنی۔ ئلی کانٛہہ خیالاتن یا مَنس اَندر ریکنٛہہ وُزُن۔

تراکھ :-ن۔ مؤل: تراکھ <مُ ہ: ترٛاکا۔ ا۔ کانٛہہ زیوٚٹھ تہٕ گوٚب چیز ؤسی پِنچ آواز۔ ۲۔ (ورگہٕ پأٹھی) فاقہٕ۔ سُکہٕ۔ ووپَس۔ بتہٕ بیترٕ نہ آسنہٕ کِنی کھبنہٕ چَنہٕ روٚستےٚ روزُن۔

تراکھ دیُن :- فاقہٕ دیُن۔ سُکہٕ دیُن۔ (ژکھ بیترٕ آسنہٕ کِنی) کھبنہٕ چنہٕ ورأے روزُن۔ کِہنی نہٕ کھیوٚن کرُن۔

تراکھ (ترکھ) کرِتھ پیوٚن :- ٹاس کرِتھ پیوٚن۔ تتھٕ پأٹھی ؤسی پیوٚن یُتھ بڈٕ صدا نیرِ۔ وُکراونہٕ یُن یا لاینہٕ یُن۔ دزٕ وپھ کرِتھ پیوٚن۔

ترانہٕ :-ن۔ مؤل: ترانہٕ <ف: ترانہ۔ ا۔ تِمہٕ کتھٕ یمو ستیٚ نہٕ کانٛہہ فأیِد واتہٕ۔ بےٚ سؤد کلامہٕ۔ شبرٕنگی، راد۔ کھر۔ ۲۔ بأتھ۔ راگ۔ قومی بأتھ۔

ترانہٕ گرٕنی :- تِمہٕ کتھ کرنہٕ یمن نہٕ سؤد آسہِ نہ ساد آسہِ۔ پٔنی پادشاہی وٕنٛی۔ اوٗری (کانٛسہٕ ہِندِس حالس سنہٕ روٚستےٚ) کتھا کتھا کرٕنی۔

ترانہٕ گرٕنی :-اؤری کتھا کتھا کرٕنی ۔(ییٚ سُنٛد دود بےٚ مانے زاُنتھ) کتھ کرنہٕ ،قِصہٕ وَغَیرٕ۔

ترانہٕ گوٚر ،ترانہٕ گر،ترانہٕ ساز :-یُس ٹھیٚر رائے یا کتھا دِیہٕ بُرتھ ۔یُس ییٚ سُنٛد دود بےٚ مانہٕ زاُنتھ کتھا کتھاہ کران آسہِ ، دَربار داُری کران آسہِ ۔

ترانہٕ وَغَیرٕ :-وُچھو ''ترانہٕ کرٕنی ''۔

تراُوِیح :-م۔مۄل: تراُوِیح <ع: تراُوِیح]۔تمہٕ نِماز بس وُہ رکاژ یِمہٕ خوفتن چہٕ فرٕض نِماز پتہٕ پرنہٕ یوان چھےٚ (کینٛہہ لۄکھ چھِ وُہو بدلہٕ اُٹھے رَکاژ پران)۔

ترِ ا(ترِ بوٚد) :-م۔مۄل: ترِ<?س: ترٕنی ۔ا۔اکہِ قِسمُک گاسہٕ یُس گُپن کھوٚان چھِ ۔ ۲۔اکہِ قِسمِچ بۄٹۍ ییتھ ژیٚٹنٛز کرِتھ چھِ کھوٚان،اَمہٕ ستی چھُ نستہٕ دِہ ہیۆہ ووتھان ۔ اَتھ چھِ یُژیاٚ اُٹھی ''ترِ بوٚد ''تہٕ ونان۔

ترِ۲ :-بۄنی مہٕ لرکانہٕ۔

ترِکو :-اَپزٕ تاُریف ۔ (کانٛہہ مطلب کڈنہٕ خاطرٕ) پھر ۔شابَش ۔

ترٕ بانہٕ،ترٕ پیالہٕ :-سُہ بانہٕ ییتھ منٛز ژوچہِ وَربن چھکنہٕ باپتھ نۄنہٕ آب تھوٚنہٕ چھُ یوان۔

ترٕس :-ن۔مۄل: ترِس<ف: ترٕس]۔آر۔ رَحم ۔ دَیا۔ پاس۔

ترٕ گژھُن :-آر گژھُن ۔کانٛسہِ لایٚق کرنس نہٕ وونہٕ یُن ۔رَحم یُن ۔(کانٛسہِ پیٹھ)دِل کُملُن ۔دَیا ترٕ۔ زٕر زٕر گژھُن ۔

ترٕس یُن :-آر یُن ۔رَحم یُن ۔(کانٛسہِ پیٹھ) دِل کُملُن ۔دَیا ترٕ۔

ترٕنگہٕ :-ن۔مۄل: ترٕنگ <س: ترٕنگہٕ۔بٹہٕ نبن ہُنٛد (پڑون) کلہٕ وٕلیُن ، یہٕ چھُ اَکھ زیوٗٹھ لاٹھ آسان یُس کلس اَندی اَندی گنٛڈان چھِ تہٕ تٔلی مہٕ ڈٔند رِنش چھس لہر ہِشہٕ بناوان ۔بٹہٕ نبن ہُنٛد کسابہٕ۔

ترٕنگہٕ گر :-ترٕنگہٕ گنٛڈن واجیٚنہٕ۔

ترٕنگہٕ موٚہر :-سُہ چیز (ہڈ ہار یا بوتلہٕ ژوک بیترٕ) یٚیمہٕ ستی ترٕنگہٕ کِس پیٹھی مس لاٹس روشن کران چھِ یا موٚہر دِوان چھِ ۔

ترُن :-ن۔مۄل: ترٕ <س: ترنہٕ ۔ترٕکہٕ ۔ا۔تارلبُن ۔ یپارِ پیٹھٕ اپور یا اَپارِ پیٹھ یپور واتُن ۔ اکہِ بٹھِ پیٹھ دۆیے مس بٹھس واتُن (ژھاٹھ یا ناوِ بیترٕ کنٛتھ)۔ا۔اکہِ اَنٛدٕ پیٹھ بییٚس اَندس واتُن ۔ مِ ،سڑکہِ ترُن ۔۲۔کوہ کڈُن ۔بالس اپور واتُن ۔ مِ ، کوہس ترُن ۔ ۳۔ تارلگُن ۔ نجاتھ لبُن (صۆفی ین ہنٛز کتھِ) ۔۴۔ کانٛہہ کتھ کاڈبن منٛز ترٕ ۔ کانٛہہ کتھ دِیماغس منٛز ترٕ ،فِکرِ ترٕنی ، سمجس منٛز ترٕ یا بوٚزمنٛز ترٕ ۔کانٛہہ کتھ وہٕژنی ،ٹھپہٕ

بِہنۍ یا تَمِیُک اَثر گژھن۔ ۵۔ کامیاب گژھن۔
جمأژ کھسُن۔ اِمتحانس بیترِ منز کامیأبی لبنۍ۔
اِمتحانس نیرُن۔ ۶۔ کُنہِ چیزس کانْہہ ترل
مادٕ یا پارِ یپور پھأٹُن۔ داغ اَژُن۔ ۷۔ کریا
کوٚٹ بیترِ کُنہِ (کولہِ کھوڈس بیترِ) اپارِ یپور
واتُن یا پلُن۔ تارٕ اَرٕ وَرواتُن (کولہِ بیترِ)۔
۸۔ (یئے سُند) اَثر ترُن۔ مِ، لاگ ترٕنۍ۔

ترٕوٲنۍ ،تارٕ وٲنۍ :- تارٕ پأنْسہٕ۔ ناوِ تارٕ کِ دِیار یا پأنْسہٕ
نہٕ تار دِنہٕ باپتھ ہأژ سٕنز موٗزوٗری۔

ترٕوُن :- ن۔ مؤل: تَر > س: تَر+ وان۔ ۱۔ (سودا یا
چیز بیترِ) پَرمانہٕ کہِ وَزنہٕ کھوتہٕ ہَنا ژوٗر۔ ترٕکرِ
ہِنْد تَمہِ پأترُک بون آسُن (پَرمانہٕ پأترِ کھوتہٕ)
یَتھ منز سودا آسہِ۔ نمہٕ وِنہٕ ڈنڈٕ ہُنْد سودا۔ ترٕ ایہِ
توٗلتھ۔ (ورگہٕ) چلہٕ وُن۔ ۲۔ کولہِ یا بالس بیترِ
اَپور واتہٕ وُن۔ یُس تارٕ ترِ۔ ترٕن وول۔ یَس
تار دِتھ ترٕن آسہِ۔ ۳۔ کامیاب سپدٕ وُن۔ یُس
کامیاب گژھتھ ہیکہِ۔ یَس کامیاب سپدٕنٕکۍ
علاماتھ آسن۔ ۴۔ یُتھ قرضہٕ یُس اَدا ہیکہِ سپدِتھ۔
یِیمہِ چہٕ اَدأ یگی اَندر شکھ آسہِ نہٕ۔

ترِتھ گژھن :- ۱۔ یتِھ یتِھ (کولہِ بیترِ) اَپور واتُن،
بیٚپس بٔتھس واتُن۔ ۲۔ تار لگُن (کُنہِ کامہِ
کارَس بیترِ) اَنْد واتُن۔ ۳۔ سٕنتھ گژھن۔

تروزدَر، (ترأزدَر) :- توٗلن وول۔ یُس توٗلنس پیٹھ آسِ

تَربیتھ :- م۔ مؤل: تربیت > ع: تربیۃ ہیٚچھناوُن۔ کُنہِ
اَندراہل گژھنہٕ باپتھ ہیٚچھُن۔ خطِ نیرُن۔

تَربیتھ دِنۍ :- ۱۔ کُنٛج تألیم دِنۍ۔ کمہٕ کڈُن۔ خطِ کڈُن۔
ہیٚچھناوُن۔ ۲۔ (ورگہٕ پأٹھۍ) رِتۍ آداب تہٕ
اَخلاق ہیٚچھناوُن۔ ووتھنُک بیٚہنک تہٕ کتھ کرنٕک
باش دیُن۔ اِنسان بناوُن۔

تربیتھ کرٕنۍ :- ۱۔ ہیٚچھناوُن۔ کُنہِ منز خطِ کڈُن تہٕ
مأہر بناوُن۔ ۲۔ (ورگہٕ پأٹھۍ) (پیر سُنْد پٔنُن
چیلہٕ بیترِ) وٗظیفہٕ بیترِ ہیٚچھ ناوُن۔ کمہٕ کڈُن۔
مُکمل بناوُن۔

تَربیتھ یافتہٕ :- یَس تربیتھ دِنہٕ آسہِ آمٕژ۔ یُس ہیٚچھناوُن
آمُت آسہِ۔ یُس کُنہِ منز خطہِ دژ امُت آسہِ یُس
کانْہہ فَن یا ہونر ہیٚچھتھ قأبل بنیوٗمُت آسہِ۔

ترپُن :- ن۔ مؤل: ترپ > س: ترپنہٕ]۔ موردَن
ہِنْدۍ نأوۍ ترٕلیش دِنۍ۔ پیترُن۔ ترٕلیش دِنۍ۔

ترترا :- ن۔ مؤل: ترتر > س: ترٕٹ، آوازِ پیٹھ] س
آوازیوسہٕ رٔدٕ پھیرۍ یا آب بیترِ پینہٕ کنۍ نیرا
چھےٚ (رٔدٕ) ٹپ ٹپ۔

ترتر ۲ (کرُن) :- تیز تیز کتھ کرنہِ۔ چرٕ کرُن۔ پَرپَر
کرُن۔ سبٹھاہ کتھ کرنہِ۔

ترتر لاگُن :- بکہ بکہ لاگُن۔ ترتر کرُن۔ کتھ
بکواس لاگُن۔ سبٹھاہ کتھ کرنہِ۔

ترٕٹۍ :- سبٹھاہ تیز تیز کتھ کرن وول۔

تَرتَر کرن وول :- بکوٲسی یُس پر پر کران آسہِ ۔ کتھل ۔ کتھ کُتال ۔ چاپری ۔

ترتیب :-م ۔ مؤل: ترتیب <ع: ترتیب <رتب ۔ ا ۔ سلسلہِ وار آسُن ۔ دَرجہِ دَرجہِ آسُن ۔ پننہِ پننہِ جایہِ آسُن ۔۲ ۔ ژٲر ۔

ترتیبس منز :-ا ۔ ترتیبہِ سان ۔ الگ الگ کڈتھ تہٕ تھٲوِتھ ۔ ژٲر کٔرِتھ حسابس منز ۔۲ ۔ (رِسالہِ ، کتاب بیترِ) ترتیب دِنہٕ کِس حالتس منز یوسہٕ وُنہٕ زیرِ ترتیب آسہِ ۔

ترتیبہِ ورٲے :- یَتھ نہٕ کانٛہہ ترتیب آسہِ ۔ بےٚ ترتیب ۔ ژٲر کرنے ۔ ہُر ہُر کٔرِتھ ۔

ترتیب دِنۍ :-ا ۔ چیز دَرجہِ بٔندی سان تھٲوِنۍ ۔ ژٲر کٔرِتھ پٔرِتھ چیز پننہِ اصل تہٕ صحی جایہِ تھٲوُن ۔ ۲ ۔ (رِسالس ، کِتابہِ بیترِ منز) موادس ژٲر کرِنۍ تہٕ پٔرِتھ مضمٗون ، نظم ،غزل بیترِ سلسلہِ وار پننہِ صحی جایہِ تھٲوِنۍ ۔

ترتیب وار :- ترتیبس منز ۔ ترتیبہِ سان ۔ درجہٕ بہ درجہٕ ۔ الگ الگ ژٲر کٔرِتھ ۔ پننہِ پننہِ جایہِ ۔

تَرجمہٕ :- ن ۔ مؤل: ترجَم <ع: ترجمۃ ۔ زبٲنۍ پھیر ۔ اَکہِ زبٲنۍ ہُند مواد بیٚیس زبٲنۍ منز پھرُن ۔

ترجمہٕ کرُن :- اَکہِ زبٲنۍ ہُند مواد بیٚیس زبٲنۍ منز پھرُن یا وَنُن یا زبٲنۍ پھیٚر کرُن ۔

ترجمہٕ کار :- ترجمہٕ کرن وول ۔ زبٲنۍ پھیٚر کرن وول ۔ اَکہِ زبٲنۍ ہُند مواد بیٚیس زبٲنۍ منز پھرُن وول ۔

تَرجمہٕ کھارُن :- (کانٛسہِ) تھر کھارِنۍ ۔ رِواج کھارُن ، مخرجہِ کھارُن ۔ کانٛسہِ ہٕکہِ آدر کرُن ، تٲریف کرِنۍ (سُہ زَن آسہِ نہٕ تٲریفن لایق) ۔

تَرجیع بند :-ن ۔ مؤل: ترجیع بَند <ع: ترجیع +ف: بند] شٲیری ہُند اَکھ صِنف ۔

تَرجُمان :-مؤل ۔ ترجمان <ع: ترجمان] ۔ کانٛسہِ ہٕندِ طرفہٕ کینٛہہ وَنن وول ۔

تَرجمٲنی :-ا ۔ کانٛسہِ ہٕندِ طرفہٕ کینٛہہ وَنُن ۔ کانٛسہِ ہٕندِ کنہِ ووتھُن (جواب دِنہٕ) ۔

تَرجمٲنی کرِنۍ :- کانٛسہِ ہٕندِ طرفہٕ کینٛہہ وَنُن ۔ کانٛسہِ ہٕندِ کنہِ ووتھُن ۔

تردید :-ن ۔ مؤل: تردید <ع: تردید <رد] کُنہِ کتھِ ہُند رد ۔ اِنکار ۔

ترِدُد :-ن ۔ مؤل: ترِدُد <ع: ت ۔ ردُّد ۔ ا ۔ (کانٛسہِ ہُند مُصیبتھ وُچھتھ) وٲنٛج ژھنٛنِۍ ۔۲ ۔ تذبذب ۔

ترسُن :-ن ۔ مؤل: ترَس <س: ترٛشیہ ۔ مُ ۔ ہ: ترسنا ۔ اَبٹن ۔ کُنہِ چیز باپتھ کرٛیشُن ۔ ترٛپُن ۔

ترساوُن :-ن ۔ مؤل: ترَس <مُ ۔ ہ: ترسانا] ترٛپاوُن ۔ اَہناوُن ۔ کُنہِ چیز باپتھ (کانٛہہ) چھوٚر چھوٚر کرناوُن ۔ چھوچھِ کٔتری کرناوُن ۔ کُنہِ چیز باپتھ کانٛہہ کرٛیشہِ وُن تھاوُن ۔

ترقی :-م ۔ مؤل: ترقی <ع: ترقی ۔ ا ۔ مَنصبس منز ہُر بر ۔

عوٚہدس منز اضافہٕ یا ہُرٕ ہُر۔۲۔ پاپٕر جأیؠ نوٗن تہٕ پھوٚلُن۔ یہوٚدی۔۳۔ تھزٕ رنجر (لَبُن) ووۄنہٕ ژار۔

ترقی ہُنز:-عوٚہدٕ بڑُن۔ (نوکری پیٚشس) منصب ہُرُن۔ تنخاہ تھدُن۔

ترقی کرٕنی:-تھزٕ رنجر لبُن۔ پاپٕر جاسپدُن۔ خوشحال بنُن۔ مالس دولتس منز ہُرٕ ہُرٕ سپدُن۔ تجارتھ بیترِ ہرُن۔ ہارٕ بنہٕ۔ بوٚڈ موٚہنیوٗ بنُن۔

ترک۱(کرُن):-ن۔مؤل: ترک <ع: ترک۔ ۱۔ تراوُن۔ دَس برداسپدُن۔ موکلاوُن۔ ۲۔ لورنہٕ روزُن۔ ماژُن نہٕ۔ لگاو تراوُن۔

ترکہِ دُنیا:-دُنیا تراوُن۔ ۲۔ دُنی یہکس لوٚہ لنگرس لتھ دِنی۔ سنٛیاس رٹُن۔

ترکہِ موالات:-تولق ژٹُن۔ بے کاٹھ۔

ترکہِ وطن:-زہنہٕ جاے ترأوِتھ بیٚیس جایہ روزنہٕ گژھُن۔ پنُن مُلک ترأوِتھ بیٚیس مُلکس منز بسُن۔

ترک۲:-ن۔مؤل: ترک <س: ترکہ۔ ۱۔ منطق۔ ۲۔ بحث، مُباحثہٕ۔ بوزٕ شوز (کرٕنی) غور خوض۔ ۳۔ وارٕ وُچھُن۔ سٕنتھ وُچھُن (کُنہِ)۔ چھان بین۔ سرٕ کرُن۔

ترکأری:-م۔مؤل: ترکأری <ا: ترکاری۔ ۱۔ سبزی (کھینٛنٕ لایق)۔ ۲۔ (ورگہٕ پأٹھی) نوزُک چیز، اَویُل تہٕ زأویُل چیز۔ جل خراب گژھوٕنی چیز، وَس بیترِ۔

ترکیب:-م۔مؤل: ترکیب <ع: ترکیب۔ ۱۔ ڈھومب۔ طریقہٕ۔ وَتھ۔ صوٗرتھ تدبیر۔ علاج، طب (ٹب)۔ ۲۔ بنٛدِش (لفظن ہنٛز)۔

ترکیب بنٛد:-شأعری ہنٛد اکھ صِنف۔

ترلہٕ:-ن۔مؤل: ترل <س: ترلہ۔ سخ زارٕ پار۔

ترلہٕ کرٕنی:-۱۔ تماشہِ کرٕنی۔ نخرٕ تہٕ وَر کرٕنی۔ ۲۔ سخ زارٕ پارٕ کرُن۔

ترمیم:-م۔مؤل: ترمیم <ع: ترمیم۔ شوٗزرن۔ اِصلاح۔ دُرستی۔ ٹھیکھ کرُن۔ شیرُن کرُن۔ ژٹہٕ واٹھ۔

ترمیم کرٕنی:-۱۔ شوٗزرُن (کُنہِ چیزس) ژٹہٕ واٹھ کرُن۔ درُس کرُن۔ شیرُن۔ ٹھیکھ کرُن۔ اِصلاح کرُن۔ ڈالُن۔ اورٕ یورٕ اَنُن۔ نوٗقص کڈُن۔ غلطی شیرٕنی۔ ۲۔ (زٔمینس) اندراج شیرُن۔

ترٕوار:-م۔مؤل: ترٕوار <س: ترٕوارِ[وُچھو "تلوار"]

تروار بردار:-یُس تلوارٕ رٹِتھ آسہِ۔ تلوار بردار۔

ترویج:-رِواج لبُن، عام سپدُن۔

تریاق/تٔریاق:-مؤل: تریاق <ع: تریاق۔ ۱۔ سہ دوائیس (وننہٕ کنی) سرٕ پھٹوپہ دواچھُ۔ ۲۔ (ورگہٕ پأٹھی) أفین۔ ۳۔ زہر موہر۔

ترٔبوٗن:-ن۔مؤل: ترٔبون <س: ترٔ+بھونَہ]۔ ترٔے زگتھ۔ ترٔے عالَم۔ ترٔے لوٚکھ۔ تہٕ دٕپتھ گوٚپُراتھ، جنٛتھ تہٕ جہنم یا بتراتھ، پاتال تہٕ

آکاش۔

ترٕبوَن راز :-ترٕن بوَونن ہُنٛد راز۔ ترٕن لۄکن ہترٕن عالمن ہُنٛد پادشاہ یامأ لِکھ۔٢۔ بگوان شِوسُنٛد اکھ ناو۔

ترٕبوَن سار :-١۔ ترٕن زَگتن ہنٛز اصلیتھ۔ ترٕن عالمن ہنٛز حقیقتھ۔٢۔ بگوان شِوسُنٛد اکھ ناو۔

ترٕبوَن ناتھ :-١۔ ترٕن زَگتن ہُنٛد مأ لِکھ۔ ترٕن عالمن ہُنٛد مأ لِکھ۔ ترٕن لۄکن ہُنٛد مأ لِکھ۔٢۔ ترٕلۄکی ناتھ۔ بگوان شِوسُنٛد اکھ ناو۔

ترٕپُن :-ن۔ مۆل: ترٕپ۔١۔ تنگ جایہِ واریاہ چیز یا لۄکھ تھوٗنۍ۔ ٹپُن۔ ژٕبلُن۔ اۄری (تنگ جایہِ بیترِ) لۄکھ بَرٕنۍ، ٹھکنۍ۔٢۔ ترٕوٕپرُن۔ (درواز، دأر، ٹھانہٕ بیترِ) چیز بنٛد کرُن۔

ترٕپۍ ترٕپۍ :-تھوٗن۔١۔ کانٛہہ چیز (گنجأیش نہ اَستھ تہٕ) زورٕ ژٕبٕلۍ ژٕبٕلۍ کُنہِ منٛز ٹھُکِتھ تھوٗن۔ اۄری ژٕبلُن۔ ٹپِتھ تھوٗن۔ ٹپۍ ٹپۍ تھوٗن۔

ترٕپتی، ترٕپتی :-م۔ مۆل: ترٕپتی <س: ترِپتہٕ] سیری، اِطمینان۔ تسلا۔

ترٕپھ :-ژٕبل۔ ژٕبل۔ ژٕبلہِ ژٕبل۔ ژٕبلہِ موٗنٛگر (یوسہ جایہِ ژھوچرٕ موکھ آسہِ)۔

ترٕپہ ترٕپھ :-١۔ ژٕبلہِ ژٕبل (جایہِ ژھوچرٕ کنۍ)۔ پرٕ بارٕے۔ جمہٕ گوٚٹ۔٢۔ کُنہِ چیزس سٕبٹھاہ منٛگ (آسنۍ تھپہ تھپھ (آسنۍ)۔

ترٕپھتھ :-مۆل: ترٕپھت <س: ترپتہٕ] سیرِ۔ رأضی۔

مُطمئن

ترٕپھتھ کرُن :-١۔ سیر کرُن۔ یڈ برٕتھ کھیاؤن۔ ٢۔ سیر کرُن۔ مُطمئن کرُن۔ رأضی کرُن۔ خوش کرُن۔

ترٕپھتھ گژھُن :-سیر گژھُن۔ یڈ برٕنۍ۔ رأضی گژھُن۔

ترٕٹہٕ برُٕن :-<س: تڈِت + بھر جنہٕ۔١۔ گٹہٕ کار۔ دَبردَنۍ۔ الہٕ گڈٕ ی تہٕ مَلہٕ گڈٕ ی۔٢۔ اَنہر ناپرُسان۔ بےٚ بوٗج۔

ترٕ ٹھ :-م۔ مۆل: ترٕٹ <س: تڈِت۔١۔ سوآبہ رٕہر یا نارٕ مُہل بیترٕ ہیوٗ ہ یُس اوٗبرس تہٕ اوٗبرس ٹکر لگنہٕ یا پھٹنہٕ پتہٕ کُنہِ جایہِ پیوان چھُ۔٢۔ (ورگہٕ پأٹھی) اَسمأنۍ بلاے۔ ناگہأنۍ بلاے۔ م، ئمۍ ترٕٹھ۔ ٣۔ (ورگہٕ پأٹھی) چالاکھ۔ ہُشیار۔ نٹھ۔ تبلنگہٕ۔٤۔ (ورگہٕ پأٹھی) خطرناکھ۔ غضب۔ مِ تیُتھ ہیوٗ ہ موٗ ہنیو لوٗ دُک جیل، یہ گیہ ترٕٹھ۔

ترٕٹہِ لد، ترٕ ٹیٛہِ لَد :-یُس ترٕ ٹھ پیمُت آسہِ۔ ترٕٹہٕ تلہٕ دزٕ امُت۔٢۔ (ہزلہٕ پأٹھی) پھوشنہٕ کنۍ تس وَنان یُس نہٕ بوزُن آسہِ۔ یُس نہٕ یوٗرُک بوزان آسہِ۔ یُس نہٕ آٹنۍ واٹنۍ پیہِ۔

ترٕٹہٕ وَسنہٕ :-١۔ ترٕٹہٕ پینہٕ۔٢۔ بلایَن پیٹھ بلایہِ پینہٕ۔٣۔ (رؠُد لفظس ستۍ) سخ رؠُد پیوٗن۔ زبردس بأرِش پیٛنٛز۔

ترٕ ٹھ پیٛنٛز :-١۔ اوٗبرس تہٕ اوٗبرس ٹکر لگنہٕ یا پھٹنہٕ پتہٕ آبہ رٕہر یا نارٕ مُہل بیترٕ (اَسمانہٕ وَسُن)۔

۲۔(ورگہٕ پأٹھی) ہنگہٕ تہٕ منگہٕ کانٛہہ وأرِک داتھ گژھن۔ ۳۔اَسمأنی بلاے وٕسنی۔ ناگہأنی بلاے یِنی۔ یہ چھُ اَکھ وۄہو۔ مِ تَس گژھ ترٛٹھ پیٚنی۔

ترٛٹھ ہش :۔سبٹھاہ شکیل زنانہ۔ خۄبصورتھ زنانہٕ۔ حسیٖن زٕنی یوسہٕ پھش پھرِ۔

ترٛٹھ ہیوٗ ہ:۔(ورگہٕ پأٹھی) چالاکھ۔ ترٛک۔

ترٛ ڈ:۔ڈَڑٕ۔مُڈ۔زَڈٕ مۄنڈ۔ یَس نہٕ دِماغس منٛز کینٛہہ تہٕ اَژِیا یَس نہٕ کینٛہہ تہٕ فِکرِ ترِ۔ نیٖشہٕ بۄد۔

ترٛژُن:۔م۔مۄل: ترٛ ژ>س: ترٛس (کانٛہہ ووکھ چیز وُچھِتھ) ترٛہرن۔ کھوژُن۔ وٕحشتھ گژھن۔ ہأبتھ گژھن۔ بے پیٚون۔ پأربہن۔ پھرٛٹھ گژھن۔

ترٛسُن:۔ن۔مۄل: ترٛس>س: ترٛس]۔ کھوژُن۔ ہأبتھ گژھن۔ ترٛہُن۔ بے روزُن۔ خوفزدٕ گژھن۔ وٕحشتھ گژھن۔ بانبرُن۔

ترٛکہٕ باگ:۔۱۔ہیٚنٛدہن ہنٛز ترٛےٚ مۄرتی۔ برٛ ما، وِشنو، تہٕ شِو۔ ۲۔ کٔشیرِ ہنٛدِ اکِہ گامُک ناو یتھ پٕٹھ ہرموکھ باپچ نظر چھےٚ۔

ترٕٛکجار، تکجار:۔ن۔مۄل: ترٛکجار۔ >م ہ: تگڑا۔ ۱۔ ترٛکہٕ آسُن۔ دۄر آسُن (کانٛہہ چیز)۔ دَربر (گُنہٕ چیزُک)۔ ۲۔ تیزی۔ ووجر۔ ترٛ وشر۔ تُندی۔

ترٛکجار کرُن:۔تیزی کرٕنی۔ سخ بُتھ کرُن۔ ووجر کرُن۔

ترٛکر:۔م۔مۄل: ترٛکر۔ >س: ترکہٕ/ پنجأبی: تکڑی: ہ: تک]۔ تولنٛگ یا وَزن کرنُک اکھ بُڈ تار تش

ترٛکرِ پوتُر:۔ترٛکرِ ڈَنٛڈٕ الاٗنٛد بو دو یو پأترو منٛزٕ اَکھ، یہ چھُ رِکابہ چالہٕ آسان تہٕ ڈَنٛڈٕ ستی ترٛیٚیو یا ژورو رزوٕ ستی الونٛد آسان۔

ترٛکرِ ڈٔنٛڈ:۔ترٛکرِ ہُنٛد سُہ ڈَنٛڈ یتھ ترٛکرِ پأترٕ (زٕ) الأنٛدی آسان چھِ تہٕ سےٚ منٛزس تھپھ ہش آسان چھےٚ یوسہٕ تولن وِزاتھس منٛز رٹان چھِ۔

ترٛکہٕ ریر (ترٛکہٕ ربر):۔۱۔ترٛکراٗسُن۔ ترٛکجار۔ سخ آسنٕچ حالتھ۔ ہکریومُت آسُن۔ ۲۔ یتھ سلأمی تیز آسہٕ۔

ترٛکنیار:۔وٕچھو "ترٕکجار"۔

ترٛکرا/ ترٛکوٗر/ تکر:۔ن۔مۄل۔ ترٛکر >م ہ: تگڑا۔ ۱۔دوٚر، سخ، یہ نہٕ سَہل پأٹھی پھٹہٕ یا ژٔنٛدی ییہٕ۔ ۲۔(طبیعتہٕ کِنی) تیز۔ ترٛوٗش۔ تُنٛد۔ یُس نہٕ سیٚدٕ بُتھہٕ کتھ کرِ۔ ۳۔(ورگہٕ پأٹھی) بےٚ رَحم۔ ظألم۔ سنٛگ دِل۔ کوٚر۔ بےٚ آر۔

ترٛکہٕ راوُن ۱:۔۱۔ترٛکرکرُن یا بَناوُن۔ سخ بناوُن۔ ڈرراوُن۔ ہکراوُن۔ ۲۔(ورگہٕ پأٹھی) بُتھ پھرُن۔ کوٚبُتھ کرُن۔ دِوتھ والنٕی۔ پأزار پٹی کرٕنی۔

ترٛکہٕ رُن ۱:۔۱۔دَرُن۔ سخ بَنُن۔ (کانٛہہ چیز یُس اوٚ تتامَتھ نَرم آسہٕ ہے) ہکرُن۔ ترٛکر گژھن۔ ۲۔(ورگہٕ پأٹھی) الرٕشی بَنُن۔ الژ اَژُن۔ آرام طلب بَنُن۔ کأیِل بَنُن۔

ترٛکرِ ۲:۔تیز سلأمی دار (پَش بیترِ) وَسہٕ وُن۔

ترٛکہٕ راوُن ۲:۔۱۔(مکانُک بام بیترِ) تھوٗد پھن

کھارُن ، تھٕزراوُن ، تھوٚد تُلُن ،ترٛ گر پہَن تھوُن ۔۲۔ (ناوِہُنٛد نم) تھوٚد رٹُن ۔

ترٛ کہٕ رُن۲ :۔(بام بیترِ) تھوٚد دروزُن،تھوٚد کھسُن ، ٹاسُر گژھُن ،اکہِ طرفہٕ ہیوٚر کھسُن ، تھوٚد روزُن یاتھَدُن ۔ مِ:(ناوِ)نَم ترٛ کہٕ رُن ۔

ترٛ کُن :۔ن ۔مؤل: ترٛ کن <س: ترٛ کہٕ ۔ا۔ (ووِرٕ سُنٛد) موٚک ۔شَکٕل ۔اَتھ چھِ ''بأنٛ'' تہٕ وَنان ۔ ۲۔اکہِ قسمُک گوٹہٕ ۔یتھ کوو گرتھ منٛز سلَے آسان چھےٚ یوسہٕ پھر وِتھ (اَتھ پٹھ) پھمب کتنہٕ یوان چھُ یاأژھس پنٛس وَردِنہٕ یوان چھُ ۔

ترٛ کھا:۔ن ۔مؤل: ترٛک <؟۔ا۔ وَزنہٕ کنٛز خام شےٚ سیر ۔۲۔ پوٚحتہٕ پانٛژہ سیر ترٛ ےٚ چھٹانگ اَکھ وَزن ۔ترٛ اَکنٛز ۔۳۔ زِ کنالہٕ زٔمین ۔

ترٛ کی ترٛ کہٕ :۔ترٛ کہٕ ترٛ کہٕ ۔اکہِ اکہِ ترٛ کہٕ ۔

ترٛ کی ترٛ کھ : ۔ترٛ کٕ ترٛ کھ ۔پوٗرٕ ترٛ کھ ۔ بَرابر ترٛ کھ ۔سأرٕلم ترٛ کھ ۔

ترٛ کھ۲(ترٛ کھ):۔ن ۔مؤل: ترٛک <س: (ویدک) ترٛ کہ سابوٗنیم دَرٕ ۔ (روناکھ بیترِ ہتھ) پُتٕنُک بوٗنیم حصہٕ ۔آسن ۔

ترٛ کہٕ بنٛد :۔کمبرٕ دود بیترِ ۔

ترٛ گن ۔ترٛ گنہٕ :۔ن ۔مؤل۔ترٛ گوٚن <س: ترِ گنہٕ] ترِیٛیہٕ لَٹہِ یاترٛیٛیہٕ پھرا کھ ۔

ترٛ ل :۔م ۔مؤل: ترٛ ل <؟۔ دَتھ ۔ٹُل ۔(میٛژ) ٹھُپٕل ۔

بوٚ ڈمیٛژ پھوٗل ۔

ترٛ لہٕ ہَر :۔ترٛ لہٕ جنگ ۔سولڑأے ۔یتھ منٛز ذٕرٕ (ژُون وإٔلی) اکھ أکس میٛژ ترٛ لہٕ لایَن یا بُرتھ دِن ۔

ترٛ م:۔ن ۔مؤل: ترٛ م ۔<س: ترٛ ندَم ۔ا۔ گوٚد (ہچہٕ بیترِ کوٚرمُت) ۔کرٕہن بیترِ تورٕژِ ستیٚ کوٚرمُت گوٚد ۔یتھ منٛز ترٛ سار بنٛد کران چھِ ۔۲۔ناوِ نمُک سٕہ (اَرٕوَر) گوٚد ۔یتھ کوٚر بیترِ ٹھکتھ پتہٕ رَز بیترِ گنٛڈان چھِ ۔

ترٛ مہٕ سار:۔سوسار یا گر بیترِ ۔یتھ ترٛ م چھِ دِوان تہٕ ترٛ (منٛز) بران ۔

ترٛ مناوُن:۔(ہچہٕ بیترِ) ژُدٕ کرناوٕنی ۔ ترٛ م دِیاوٕ ناوٕنی ۔آرٕوَر گوٚد کرناوُن (کرٕ بیترِ) ۔

ترٛ م تارُن :۔بَرمہٕ یا تورٕژِ ستیٚ کُنہٕ (کرٕ ،پچہٕ بیترِ) اَرٕوَر گوٚد کرُن ،ترٛ م کرُن ۔

ترٛ م دِیُن :۔کرٕ یاہچہٕ بیترِ اَرٕوَر گوٚد کرُن ۔ترٛ م تارُن ۔

ترٛ ن تہٕ ترٛ وِہن گژھُن :۔غوطن گژھُن ۔ راوُن ہیوٚہ ۔حأران گژھُن ۔کینٛہہ تہٕ زَن نہٕ فِکرِ ترٛ ن ۔ پریشان گژھُن ۔اَکلہٕ بکل گژھنی ۔مُ ۔ دون تہٕ ترٛ ہن اَندر گژھُن ۔

ترٛ نہٕ گوجہٕ :۔اکہِ کنٛڈی تھرِ ہُنٛد ووزُل گول پھَل یُس رازمہٕ پھٔلِس یوتاموٚ ڈآسان چھُ ۔

ترٛ ژۆل :۔شکھرٕ ،تالوٗس آلأ ترٛ ترٛ نگر ۔کانوٗ ژٔھر ۔یتھ پٹھ

رُوانگن یا اکہ ہَچہ بیترٕ ہوکھناونہ چھےٚ یوان۔

تڑٛنگہٕ :- ہٕسہٕ دڑٛوٚ۔ دَستہٕ پنہار۔ چھور۔

تڑٛنگہٕ پَشپنہٕ :-(ل۔م) چھور پکٕنۍ۔ دَستہٕ نیٚرۍ نیٚرۍ ژٕلنۍ۔ (ورگہٕ پأٹھۍ) دِوٚتھ وَسنۍ۔ بےٚ مۄدی گرٕھنۍ۔ م: تَس ہے اَنگے چھےٚ تڑٛنگہٕ پشپان۔ (یہٕ چھِ ہزلہٕ پأٹھۍ وَنان)۔

تڑٛنگہٕ وَسنہٕ :-(خوفہٕ سَببہٕ) دَستہٕ پکٕنۍ۔ دَستہٕ وبسرٕنۍ۔ چھور ژٕلُن۔ خوفہٕ یا بَیہٕ ستۍ سخ کھوژُن۔ تٕنۍ پکٕنۍ۔ پھرٕٹھ گرٕھن۔

تڑٛنگر :-م۔مۄل: تڑٛنگر < س: تڑٛینگٹہٕ۔ ا۔ تڑٛے یا ژور رٕزٕ گرِتھ اَکھ ژٕھریا ٹاکر ییتھ کیتھ لوٚکٕٹۍ لوٚکٕٹۍ چیز تھاوان چھِ۔ یہٕ چھےٚ تالوٗس الأنٕز تڑٛاونہٕ یوان۔ اور یور پکناونہٕ وِزِ چھِ یٕڑ پأٹھۍ یِمن دون ٹاکرَن منٛزٕ لوٚرِ تھوان یوسہٕ پھیٚکِس پیٹھ روزان چھےٚ تہٕ اَکھ ٹاکر چھےٚ بڑٕ وٕنہہ کُن تہٕ بیاکھ پتھ کُن گرٕھان۔ ۲۔ لوکٕٹۍن لوکٕٹۍن چیزٕن ہنٛز بَنہٕ، اَمبار یا ڈیر۔ ۳۔ کھیٚج۔ پنگتھ۔ م۔ ژٕری تڑٛنگر۔

تڑٛنگر کرٕنۍ :-ا۔(بےٚ ڈول پأٹھۍ) بَنہٕ کرٕنۍ۔ ڈیر کرُن، اَمبار کھارُن۔ ۲۔(ورگہٕ پأٹھۍ) ژٕبل کرُن۔ ستۍ ستۍ ہیوٚن۔ یکجا ہیوٚن۔

تڑٛنگرِ کھسنۍ :-وارِیاہ چیز اَکہِ سے جایہٕ اَکھ اَکِس پیٹھ ٕسمنۍ۔ بَنہٕ گرٕھنہٕ۔ ڈیر گرٕھنۍ۔ اَمبار کھسنۍ

تڑٛنگر کھارٕنۍ :-(لوکٕٹۍن لوکٕٹۍن چیزٕن) بَنہٕ کرٕنۍ۔ ڈیر کھارٕنۍ۔ اَمبار کرُن۔

تڑٛنگر گرٕھنۍ :-ا۔ وارِیاہ چیز اَکِسے جایہٕ بےٚ ڈول پأٹھۍ ٕسمنۍ۔ کُنہٕ بَنہٕ گرٕھنہٕ، ڈیر گرٕھنۍ۔ ۲۔ ژٕبل گرٕھن۔ (یکجا ہیوٚنہٕ کٕنۍ) ژٕبلہٕ ژٕبل گرٕھن۔ پیوٚٹھس پیٹھ ہیوٚنہٕ یُن۔

تڑٛنگرِ ووٚنۍ :- سُہ ووٚنۍ یُس گرٕ گرٕ پھیرِتھ سودا کِنہِ۔ سُہ پرچوٗن فروش یُس پھُٹِج ہیتھ اورٕ یور پھیرِتھ سودا کِنان آسہِ۔ یُس ووٚنۍ تڑٛنگر کیتھ پنٕن سامانہٕ ہیتھ کِنہِ یا پتھ پھیران آسہِ۔ وُچھو ''تڑٛنگر'' مانے ۱۔

تڑٛنگُر :-ن۔مۄل: تڑٛنگر < تڑٛینگٹہٕ۔ ٹٕرۍ کھٕرۍ پأٹھۍ تھٕوۍ متۍ اَکھ اَکِس پیٹھ چیز، چیزٕن ہُنٛد ڈیر۔

تڑٛےٚ :-م۔مۄل: تڑٛے < س: تڑٛتی یا]۔ گٹہٕ پچھک یا زٕوٗنہِ پچھک تڑٛییم (دۄہ)۔

تڑٛاپہجار :-ا۔ أچھن ہُنٛد ٹاڈو۔ أچھ دود ییتھ منٛز أچھن نیٚبرۍ وَرِم کھسان چھُ۔ أچھن ہُنٛد تڑٛوشر۔ ۲۔(ورگہٕ پأٹھۍ) ووجر۔ تُنٛدی (مزازِ چ) تڑٛوشر۔ تڑٛہکجار۔

تڑٛاس ۱ :-ن۔مۄل: تڑٛاس < س: تڑٛاسہَ۔ ہأبتھ۔ خوف۔ بَیہ۔ وٕہمہٕ۔ وٕحشتھ۔ بیم۔ کھوژُن۔ تھٕرٕ۔ أہرٕ۔ لرٕزٕ۔

تڑٛاس کرُن :- کھوژٕ ناوُن۔ گرٕژٕ کرُن۔ کھرٕنگ

ژھنٛن ۔ ہیم تھاوُن ۔ ہأبتھ کرُن ۔ لرز ژائُن ۔

ترٛاس کھیوٚن :۔ ا۔ کھوژُن ۔ وٕحشتھ گژھن ۔ ترٛہرُن ۔ ہیم روزُن ۔ ہأبتھ روزُن ۔ خوف اژُن ۔ ۲۔ کانٛہہ نوقصان بیترِ وأتتھ نہٕ سہٕ صدمہٕ مشُن ، نہیب روزُن ۔

ترٛاس۲ :۔ ن ۔ مؤل : ترٛاس < آوازِ پٹھ] ۔ سہٕ صدا یُس کانٛہہ پٹ ، کُل بیترِ وٕسی پینہٕ یا پھُٹنہٕ کرنہٕ کنی ۔ نیرِ ۔ مُ : کرٛاپھ ۔

ترٛاش :۔ ن/م ۔ مؤل : ترٛاش < ف : ترٛاش ۔ ا۔ سہٕ ہتھی یار یا اوزار یمہٕ سٟتی کانٛہہ چیز ، خاص کرِتھ کاغذ ژٹنہٕ ییہِ ۔ شرٛاکھ ، شرٛاکہٕ پچ ، مقراض بیترِ ۔ ۲۔ چھانٛٹھ ۔ چھتھ ۔ یہٕ کینٛژھا کُنہٕ چیزس ترٛاش ہٕتھ نیرِ ۔

ترٛاش کرٕنۍ :۔ وُچھو "ترٛاش ہیٚنۍ" ۔

ترٛاش ہیوٚن :۔ وُچھو "ترٛاش ہیٚنۍ" ۔

(ژٕ پأٹھی چھ لوٗکھ "ترٛاش ہیٚنۍ" وَنان ۔ اَماپوٚز کینٛہہ لوٗکھ چھِ یہٕ نرمأتھ "ترٛاش ہیٚنۍ" تہٕ وَنان)

ترٛاش ہیٚنۍ :۔ کانٛہہ چیز (کاغذ ، پلو بیترِ) سبزرس منٛز اَنہٕ باپتھ تتھ اَند ہیٚنۍ ، ترٛاش ہیوٚن ۔ کھنٛجر پھٕچر کاسُن یا ہیوٚن ۔ سوٚتر کرُن ۔ فوٚضوٗل حِصس کرٕ پھ ہیوٚن ۔ مِ : گولاب تھربن ترٛاش ہیٚنۍ ۔

ترٛاکھ :۔ ترٛیم اَکھ ۔ ترٛیم زوٚن ۔ یہٕ چھُ "بیا کھا اَکھ" لفظُک پوٚت صدا ۔ یہٕ چھُنہٕ ژھوٚرٕ رے وَرتاونہٕ یوان ۔ مِ ، اکھ بیا کھی ، ترٛاکھ ۔

ترٛاگ :۔ ن ۔ مؤل : ترٛاگ < س : تٹاکہٕ ، تڈاگہٕ ۔ ا۔ سہٕ کھوڈ یا سنٛبر یتھ منٛز آب سمیوٗمُت آسہِ ۔ ۲۔ (لوکُٹ موکُٹ) سَر ۔

ترٛاگہٕ تٕر :۔ (دورِ منٛز) یتھ سٟتی اُتھی پَن گنٛڈِتھ چھ آسان تہٕ یتھ سازٕ پَن ہیوٚرکُن آسان چھِ ۔

ترٛالہِ ژوداہ :۔ پھاگنٕہ گٹہٕ پچھِ ژوداہ ۔ "ترٛالہٕ ژوٕدٕش" تہٕ چھِ کینٛہہ لوٗکھ وَنان ۔

ترٛالہِ ژوداہٕ لگٕنۍ :۔ دَستہٕ کرٕنۍ ۔ یڈ یلہٕ گژھنۍ ۔ چھور لگُن ۔ میاٗدٕ خراب گژھن ۔

ترٛام :۔ ن ۔ مؤل : ترٛام < س : تامرٕ] ۔ اَکھ داتھ ، یہٕ چھُ (رنگہٕ کنی) ووز جارسان آسان ، اَتھ چھِ بانٕہ بیترِ بناوان ۔

ترٛامہٕ پٹس پٹھ لیکھتھ ہیوٚن :۔ تتھ پأٹھی (کانٛسہِ) لیکھتھ ہیوٚن یُتھ نہٕ پتہٕ پھیرنس وار روزِ بس ۔ سخ پأٹھی پابند کرُن ۔

ترٛامہٕ پوٚٹ :۔ ترٛامہٕ ژادَر ۔ بوٚڈ ترٛامہٕ ژُکل ۔

ترٛامہٕ کلہٕ :۔ سہٕ یَس تالہٕ مس گولُمت آسہِ ۔

ترٛامُن :۔ ترٛاسہٕ مرٕ (یُس کُنہٕ چیزس گژھِ) مِ ، یتھ سنٕس چھُ ترٛامُن ۔

ترٛامۍ بانہٕ :۔ ترٛاموی بانہٕ ۔ ترٛاس بناونہٕ آمٕتۍ بانہٕ بٔتھ ۔

ترٛامر :۔ ہُمہٕ سنہٕ ہیٚو اَکھ زأوِیُل کیوٚم یُس آبس منٛز پأدٕ سپدان چھُ تہٕ کُنہٕ کُنہٕ نلکو منٛز تہٕ نیران چھُ ۔

تژاہر :-م۔مؤل۔تژاسر <س: تامَر۔ا۔لوکٹ تژاَم۔ تژمو رِکاٮ۪۔٢۔اَکھ دود یُس اَتھ کِس چھاٮ۪ٹھس کران چھُ (اَتھ منٛز چھِ چھاٮ۪ٹھس نِکی نِکی پھپھَر کران یمن رَس پیدٕ ان چھُ تہٕ دَگ چھےٚ کران)۔

تژاہر پینٛز :-اَتھِ کِس چھاٮ۪ٹھس نِکی نِکی پھپھر نیرٕ نی تہٕ دَگ کرٕ نی۔یہ چھُ اَکھ دود۔ تژاہر بیمأری پینٛز۔وُچھو "تژاہر" مانے ٢ تہٕ۔

تژان :-ن۔مؤل:تژان <س: تژانہَ۔ا۔بچاو۔رأچھ۔ حفاظتھ۔٢۔پناہ منٛگُن (گُنہٕ نِشہٕ)۔٣۔طاقتھ۔ بَل۔ہمتھ۔جُورتھ۔زور۔ہکتھ۔مِ۪ہہنی تژان۔

تژانہٕ،تژانا :-<س: تژ+گنہَ]۔یہ چھُ کانٛہہ عَدَد تژگناوُن وِزِ یا گوٗنن وِزِ وَرتاونہٕ یوان۔م۔ تژےٚ ترانہٕ (تژانا) نَو۔

تژانٛژھ :-اَلوٗنٛد آسنٕچ حالتھ۔

تژانٛژِ وٗسُن :-گوہٕ یا بارٕ ستی اَلوٗنٛد گژھُن۔

تژاو :-مؤل:تژاو <س: تژاپ۔ا۔تژُک کر۔(تژ) کرتژُک۔تھَو پتھَر،دِدأرِتھ۔اَتھِ منٛز دِدأرِتھ۔ یِلہٕ ژھٕنُن (کینٛہہ اَتھِ منٛز)۔٢۔تھاو۔تھچھ تُل۔م۔تژاو یہ چھُ اَسہِ برٕنٛہہ تہٕ بوزمُت۔ ٣۔مُشراو۔منساو۔ژٕھ کتھا۔م،تژاو یہ گواَتھِ اَنٛدر گومُت۔٤۔واتہٕ ناو۔پلہٕ ناو۔نہٕ۔م: یہ تژاو تمن۔

تژاوَن ننٛبٕد :-وُچھو "تژ وونبٕد"۔

تژاوِتژاو :-ژٕنٛد رِتام بٕرتھ آبہ بیترٕ ستی۔

تژاوُن :-ن۔مؤل:تژاو <س: تژپ۔ا۔یِلہٕ کرُن۔ (سوچھِ منٛز،تھپھِ منٛز)۔م،تژاوُن ژٕر بچہ۔ ٢۔(ورگہ پأٹھی) رَہا کرُن۔بٕری کرُن،آزاد کرُن۔ پابنٛدی نہٕ تھٲوٕنی۔ بخشُن۔ماف کرُن۔م،قٲدی تژ ووٗکھ۔٣۔گژھنہٕ دِیُن ژۆر زورٕ نہٕ کرُن۔مجبوٗر نہٕ کرُن۔م،یِیلہٕ نہٕ مانان چھُ روزُن یِیتہٕ تیٚلہٕ ولتہٕ تژاوُن۔٤۔دأرِتھ دِیُن۔بٕرِتھ دِیُن۔بون دِیُن بٕرِتھ۔پتھَر بٕرِتھ دِیُن۔م،ژھوٚٹھ گژھِنہٕ تژاوُن سڑکہِ دارِ کنی۔ ٥۔تژُک کرُن۔لورٕ نہٕ روزُن۔م،تموک تژاوُن۔ ٦۔حَذِف کرُن،کھیوٚن۔منٛزٕ جاے تژاوٕنی یا خأ لی تھٲوٕنی۔م۔لیکھن وِزِ گژھِ نہٕ کانٛہہ تہٕ لفظ منٛزٕ تژاوُن۔کڈُن۔م......منٛزٕ گژھِ اَکھ کٕڈل تژاوُن تہٕ بیٚیس کوچہِ گُلِس پیٹھ چھےٚ ڈاکخانہٕ۔ ٧۔مُژرُن۔یِلہٕ ژٕھنُن۔وۆتھ ژٕھنُن۔کھوُلُن۔ م،ریڈیو گژھِ نہٕ گرِ گرِ تژاوُن۔٨۔واتناوِتھ تھَوُن۔نِتھ دِیُن۔نِیُن۔م،مےٚ گژھِ نہٕ ڈاک تمِ سِنٛدِس وانس پیٹھ تژاوُن۔ ٩۔مُشراوُن۔خیالے نہٕ روزُن۔ پروایی نہٕ کرُن۔م،یہ ولتہٕ گُنٛترٕ ہَن ستی تژاوُن۔ ١٠۔اَژ نہٕ دِیُن یا نیرنہٕ دِیُن۔اَژنُک یا نیرنُک اِجازتھ دِیُن۔م،کانٛہہ مَرد گژھنہٕ یور تژاوُن۔١١۔(گُنہٕ

منز) ژانٛن ۔ برُن ۔ پھرُن ۔۱۲۔ پتھ کُن تھوٗن ۔
بێین کێت ترٲوِتھ گژھن (مرِتھ پانٛسہٕ ٹۄنک
بیترِ) ۔ مرِتھ شُری باژ روزٕنۍ ۔۱۳۔ لگاوُن ۔
چلاوُن ۔ لایُن (چپاتھ ، ٹاس ، گوٗلی ، بۄنڈوٗق
بیترِ)۔۱۴۔ کم کرُن ۔ کینژھاوُسن ۔ چھوڑ کرُن ۔
م، کمِشن ترٛاوُن ۔۱۵۔ ماد پۄشِس نرلاگُن ۔ مِ:
گاو داند ترٛاوُن ۔۱۶۔ پرٛژھن نہٕ ۔ ماژن نہٕ ۔
طلاق دیُن ۔ موکلاوُن (رٲن، کولے شُر
بیترِ)۔ ۱۷۔ کانٛسہِ ہنٛز خبر گیری اَند رتھوُن ۔
مِ، پانہٕ ژۄل تہٕ نێچو ترٛووُن ماجہِ ۔۱۸۔ نبر کڈِتھ
سۄکوٗن لٔبن ۔ مِ: پھرٛکھ ترٛاوُن ، دۄش ترٛاوُن ۔
۱۹۔ کانٛہہ پٲٹھر یا کرتوٗت کرُن ۔ ڈوچر ترٛاوُن ۔
ڈامب ترٛاوُن ، لاگُن یا جماوُن ۔۲۰۔ کانٛہہ کٲم
کرنس لگُن ۔ کُنہِ کُن پان لاگُن ۔ مِ، دور ترٛاوٕنۍ ۔
لاپٔنھ ترٛاوٕنۍ ۔۲۱۔ لگاوُن ۔ بێہناوُن ۔ مِ، مۄہر
ترٛاوٕنۍ ۔ ٹھپہ ترٛاوُن ۔

ترٲوِتھ ژھٕنٕنۍ :- (ورگہٕ پٲٹھی) (زنانہٕ) ترٛاوٕنۍ ۔
زنانہِ خلا دیُن ۔ موکجار دیُن ۔ طلاق دیُن ۔

ترٲوِتھ ژھٕنُن :-۱۔ دٲرِتھ دیُن ۔ ضایہ کرُن ۔
۲۔ اٲری ژھٕنُن ، پرٛژھن گارُن نہٕ ۔ ماژن نہٕ
پرُسان نہٕ کرُن ۔ مشراوُن ۔ گال کھاتس ستہٕ
برِتھ دیُن ۔

ترٲوِتھ گژھن :- سٲری سے (مالس، اولادن) لتھ
دِتھ ژلُن ۔ سوٗرے ترٲوِتھ نیرُن ۔۲۔ مرُن
(پتھ کُن شُری مری ترٲوِتھ) ۔

ترٲوِتھ یُن :-۱۔ کانٛہہ یا کینٛہہ چیز کُن واتناوِتھ
یُن ، دِتھ یُن ۔ کانٛسہِ ستی گژھتھ واپس یُن ۔
۲۔ سٲری سے لتھ دِتھ ژٔلتھ یُن ۔

ترٛاوبر :- "ڈلی ترٛوو" آسنک ژھوٹ ۔

ترٛاہہِ :- س: ترٛاہہِ ۔۱۔ بچاو ۔ رچھ ۔ رٲچھ کر ۔ عفوٗ ۔
۲۔ یہِ چھِ کُنہِ وِزِ پچھتاوہٕ یا توبہٕ کرُن وِزِ تہٕ
ونان ۔ مِ ۔ اَستَغفِرُ اللّٰہ۔

ترٛاے :- م۔ مۄل: ترٛاے ۔۱۔ کُنہِ طرفس کُن نمہٕ نِچ
چال ۔ مِ ، یتھ پشس چھےٚ کھوٗفر کُن ترٛاے ۔
۲۔ ٹمی یتھ کُنہِ طرفس کُن گژھنٕچ ہٲل ۔ ٹمی یتک
میلان ۔۳۔ نہج (کُنہِ کُن یا کِنٛچ) ۔

ترٛایہِ تولُن :-۱۔ ژۄرٕ رے تھوُن (تولنس منز) ۔
زیادٕ تولُن ۔ نمہٕ وِنہِ ڈنٛڈِ تولُن وزنس ۔ پھیرٕ
تھوُن (تولنس منز) ۔۲۔ رایہِ رایہِ بٲگرُن ۔
اڈبن ژورٕ تہٕ اڈبن کم دیُن ۔

ترٛاے آسنۍ :- (کُنہِ چیزٕس بیترِ) اوٚکت کُن
گژاے آسنۍ ۔ اکی طرفہٕ گژاے آسنۍ ۔ (کُنہِ
چیزٕک) اکی سے طرفس کُن نمہٕ وُن آسُن ۔
۲۔ اکی سے طرفس یا انسانس کُن پو آسُن ۔
اکہِ خاص درٛینٛگ یا خاص اِنسانہٕ سُند لحاظہٕ
رچھن یا ژتھ رچھنۍ یا طرف آسُن ۔

ترٛاے رٛٹنۍ :- کأنٛسہِ ہنٛز سِلِم رٛٹنۍ۔ کأنٛسہِ ہُنٛد طور طرِیقہٕ پانٛناوِتھ تَمۍ آیہٕ پکُن۔

ترٛاے وُچھنۍ :-۱۔ کأنٛسہِ ہِنٛدِ طٕرِ یتھ میلان سرٕ کرُن۔۲۔ کأنٛسہِ ہُنٛد روخ وُچھُن۔ روہہ رکان زانُن۔

ترٛسراوُن، ترٛ ہراوُن :- کھوٚژ ناوُن۔ وٕحشتھ تھوٗن۔ خوف تھوٗن۔ بے پاوُن (کانٛہہ خطرناکھ چیز ہاوِتھ)۔

ترٛہرُن :- مؤل: ترُہر< س: ترسنہ۔ کھوژُن۔ گابرُن۔ وحشتھ گرٛچھن۔ بانٛبرُن۔ بےٚ پیوٚن۔ کانٛپُن۔ خوف اژُن۔

ترٛأشُن :- چمرٕ زٕلنہٕ خاطرٕ وہ کہٕ وٕنۍ ہش۔

ترٛأکنۍ :- شن خام سیرن برابر کانٛہہ پرمانہٕ (کُنۍ یاوٹہٕ بیترٕ)۔

ترٛأکیٛن :-۱۔ سہ میژٕ بانہٕ یتھ اَکھ ترٛکھ (تومُل بیترٕ) واتان آسہِ۔ ترٛکیٛن میژٕ بانہٕ۔ ییمہِ ستۍ اَکھ ترٛاکھ تومُل بیترٕ مینٛنہٕ ییہٕ۔۲۔ یتھ اَکھ ترٛکھ وَزَن آسہِ۔ ترٛکیٛن پرمانہٕ۔ ییمہِ ستۍ اَکھ ترٛکھ تولنہٕ ییہٕ۔

ترٛأم :- م۔ مؤل۔ ترٛأم < س: تامر]۔ ترٛامہ اَکھ وَہرأوِتھ تہٕ ٹائر کھنہٕ بانہٕ۔

ترٛأمۍ :- وُچھو "ترٛام"۔

ترٛأم تھوٕنۍ :- (کأنٛسہِ ہِنٛدِ خاطرٕ) وَتہٕ پٹھ ترٛأم تھوٕنۍ تہٕ پرٛتھ پکن وألِس پأنٛسہ منٛگنۍ۔ کأنٛسہ

ہِنٛدِ خاطرٕ پأنٛسہٕ ٹوٗنک سوٚمبرُن۔ (ورگہٕ پأٹھۍ) بچھُن۔ ٹوک تھوٗن۔

ترٛأے :- > س: ترٛ + ?یلہ۔۱۔ أبۍ زٕمین ترٛییمہِ پھرِ وایِن۔۲۔ چھاپےٚ۔

ترٛبس :- ن۔ مؤل: ترٛس < آوازِ پیٹھ۔ وُچھو "ترٛس"

ترٛنُن، ترٛنُن :- ن۔ مؤل: ترٛن < ?۔ تُھلۍ مُلۍ نوٕنۍ۔ وارِیاہ اَولاد ديٚنۍ۔ پُترۍ نوٕنۍ تہٕ پھوٕلنۍ۔ پُترہن ہنٛز پھلے آسنۍ۔ وارِیاہ زُرۍ پُترۍ آسنۍ۔

ترٛبہا گوٗنُن (پأنٛسہِ) :- اَکھ پرٛ ون سِکہٕ ییمیُک قٕمتھ ژووُہ ہار اوس۔

ترٛپھَل :- أمۍ لُس ہلیلس تہٕ بلیلس (ترٛن پھلن) پھکھ کرِتھ بنومُت اَکھ دوا۔

ترٛپھلہٕ :- سُہ ہتھۍ یار (شرٛ اکہٕ پچھ، بیلہٕ چہٕ بیترٕ)۔ یتھ ترٛے تیغ آسن ترٛے پھَل آسن۔ ترٛپھلہٕ۔

ترٛتھ :- ن۔ مؤل: ترٛت < س: ترٛدِ۔۱۔ چاکھ یا کھش (کُنہِ پلوس بیترٕ وٕتھمُت)۔۲۔ ٹرٛ۔ کھر۔ راد۔ اِپز۔ ٹٕڈی۔

ترٛتہٕ ہٕی :-۱۔ اَپزٕ ےکھاتہٕ۔ اَپزٕ ے حساب۔ سُہ حساب یُس ئلی کأنٛسہِ ہِنٛدِ ناوٕ لیکھنہٕ آسہِ آمُت۔ ۲۔ ٹرٛ۔ اَبزٕ۔ اَپز کتھ۔ ٹٕڈی۔ بےٚ مایہ۔ ئلی۔

ترٛتہٕ گوٚر :- ٹرٛ باز۔ ترٛتھ وَنُن وول۔ اَپزٕ وَنُن وول۔ یُس اَپزٕ ے کتھ وَنان آسہِ۔ ٹرٛگوٚر۔

ترٛتھ دأرِتھ دیٛن :- ٹرٛ بٕرِتھ دیٛن۔ ٹرٛ وَنُن۔ اَپز

وَنُن ۔ گنٛل لایُن ۔ تژٕتھ وَنُن ۔

تژٕتھ دیُن :۔ (پلو بیتر) ژٔٹنۍ ۔ جامن چاکھ دیُن ۔ کھش والُن ۔

تژٕتھ لایُن :۔ ٹرٕ برٕتھ دیُن یا وَنُن ۔ سرٕ وٹھٕ اپُز وَنُن ۔ تژٕتھ وَنُن ۔

تژٕتھ وَسُن :۔ پلوٗس (ہیٚرِ بون) چاکھ وَسُن، کھش وَسُن ۔ پلوٗ ژھٕبُن ۔

تژٕتھ وَنُن :۔ ٹرٕ وَنُن ۔ اَپُز وَنُن ۔ گنٛل لایُن ۔ راد وَنُن ۔ یِژٕ پاٹھۍ چھِ ''تژٕتھ وَنۍ'' وَنان ۔

تژٕتھ والُن :۔ (پانس یا بیٚیس) پلو ژٔٹنۍ، چاکھ دیُن ۔ جامَن کھش والُن ۔

تژٕس :۔ ن ۔ موٗل: تژٕس > آوازِ پیٹھ ۔ سُہ صدا یُس کانٛہہ دوٗر چیز (ہٹ بیتر) پھٹرٕ اونہٕ ستۍ نیرِ ۔ م، کرٕ اپھ، کر ۔

تژٕس تژٕس تہٕ تژٕے پٕژٕ ژی :۔ سبٹھاہ شورتہٕ تلہٕ کنہٕ کینٛہہ ۔ ژھوٚ رٕے ژٕھر ژٕھر ۔

تژٕس مِلناوُن :۔ کانٛہہ تژٕوٚش چیز تتھ پاٹھۍ وَٹُن یا تتھ لٔمُن یِتھ سُہ پھٹتھ یِیہِ تہٕ تتھ آواز نیرِ ۔

تژٕس مِلہِ وُن :۔ وِچھِو ''تژٕس مِلناوُن'' ۔

تژٕسَندٕ یا :۔ م ۔ موٗل: تژٕسَندٕ یا > س: تژٕسَندھیا] ۔ کٔشیرِ ہِندِ اکہِ ناگُک پرٕ وٗن ناو یتھ ازکل ''سوندِ برأرٕ'' وَنان چھِ ۔ یہِ چھُ بۄڈ مُتبرک ناگ مانہٕ یوان ۔

تژٕش، تژٕش :۔ م ۔ موٗل: تژٕش <؟ ۔ (زِنۍ) تِلم ۔ بچہِ کھنڈ ۔ زأ وِج زِنۍ ہٹ ۔

تژٕشَل، تژٕشَل :۔ (سو ہٹ بیتر) یتھ تژٕشہِ آسن ۔ تژٕشہِ دار ۔ مِثَل (ہٹ بیتر) ۔

تژٕشہِ ہٕر :۔ زِنۍ تِلم ۔ زأ وِج تہٕ (زہٹھ) بچہِ کھنڈ ۔

تژٕشوٗل :۔ ن ۔ موٗل ۔ تژٕشوٗل > س: تژٕشوٗلہ] ۔ نارٕژی چالہِ تژٕ شاخَل اکھ ہتھی یا رُیس یِژٕ پاٹھۍ گوسانٛنِ بیترٕ اتھس کنتھ آسان چھُ ۔ نارٕژِس ہیوٗ اکھ ہتھی یار ۔

تژٕکانٛج :۔ موٗل ۔ تژٕکانٛج > س: تژٕ + کانٛچکا ۔ اُمس زامتِس دودس تہٕ آبس (اَکی ہے مقدارس منز) چھوپٕنھ دِتھ بناوٕ مژٕ لُسی ۔

تژٕکانٛل :۔ > س: تژٕ + کانڈ] ۔ دژٕ وبہٕ گاسکۍ تژٕ ے ٹکۍ ۔

تژٕکہٕ وٕٹ :۔ ۱ ۔ کوٗرانٛہٕ دِنہٕ کنۍ تژٕن خاندانن ہُند پانہٕ وأنۍ (سپدُمت) رِشتہٕ ۔ اَکی ہنٛز کوٗر بیٚیس گرس نیترِ دِنۍ، دوٚیمہ ہنٛز تژٕیمس تہٕ تژٕیمہ ہنٛز گوڈنِکس ۔ ۲ ۔ تژٕن سٕنٛبن یا سبزی یَن ہنٛز مِلہِ وَن ۔ تژٕے سنۍ یکہٕ وَٹہٕ رٔنۍ مُتۍ ۔ تژٕن چیزن ہنٛز مِلہِ وَن ۔

تژٕ گوٚت :۔ پکنہٕ (ورگہٕ پاٹھۍ) بوٗڈ عیال ۔ عیال بأری ۔ گرُک بار ۔ عیالک بار ۔

تژٕلہٕ :۔ > س: تژٕ + لہا] ۔ تژٕچ ۔ تژٕن ہُند مجموعہٕ ۔ تژٕے

تژٕموٗن :۔ (منٛزی ہنٛز) مالہِ گوڈنٛچ مأیش کرٕنۍ ۔

ترٛ ہ:۔مؤل: ترٛ ہ <س: ترٛم شَت]۔ ترٛ ے ڈٕہی ۔ (۳۰)

ترٛ ہی :۔یہ چھِ ترٛہہِ ستی کانٛہہ رقم گوٚنَن وِزِ ونان۔

مِ، کاہ ترٛ ہی ترٛ ے ہَتھ تہٕ ترٛ ہ۔

ترٛ ہ سپار: ۔قرآنہِ شریفکی ترٛ ہ جُز۔

ترٛ ہن :۔م۔مؤل: ترٛ ہن <س: ترٛ شنا۔ (ل۔م)

ترٛیشنا۔ کرٛیشُن ۔(ورگہِ مارے۔لول۔

ترٛ ہاٹھ :۔<س: ترِ + شَشٹِہ۔ شےٚ ڈٕہی تہٕ ترٛ ے۔ شیٹھ

تہٕ ترٛ ے (۳۶)۔

ترٛ ے:۔م۔مؤل: ترٛ ے<م ہ : ترٛیا/ تیا م: پرٛاکرت :

ترٛا=س: ستری+کا۔۱۔ زَنانہٕ۔ زٕنی ۔۲۔ ماد۔

زنانہٕ ذاتھ۔ آشیٚنۍ۔ کولۍ ۔زنانہٕ۔

ترٛ یہِ باو:۔<س: ستری بھاوٗ۔۱۔ زَنانہٕ گی۔ زَنانہِ

ہنٛز فطرتھ۔۲۔ زَنانہِ ہُند ہیوٗ ہ طور طریقہٕ۔زنانہٕ

آسنچ حالتھ۔

ترٕ اَل:۔۱۔ تیٚوٗر۔ اکھ مُشکد ارٛھر۔۲۔ مائنٛز پوش۔

ترٕ پَے:۔(داں) تھَل کرٛنی۔ لوٕکٕٹ لوٕکٕٹ داں گلۍ رُونی۔

ترٕ پالہٕ:۔ن۔مؤل: ترٛل۔ <انٛگ: ٹار پاولِن۔ بنٛگہِ

ہُند اکھ دوٗنمت کپُر یَتھ نہٕ آب وَسان چھُ۔ یہ چھ

ژھبدنہِ باپتھ گاڈِ ہن بیترِ پیٹھ تھاوان۔ اَتھ چھُ

اکہِ قِسمُک کلم دوٗنَن وِزِ مَتھنہٕ یوان (یُس نہٕ

پانٛس بوٗن وَسنہٕ دوان چھُ)۔

ترٕ پتی :۔<س: ترٕ + پتہٕ]۔ ترٛیہِ انٛد پتی کھنہٕ وول۔

یُس کنٛس ڈِنس منٛز واریاہہ رٛنٛگی ژھلہٕ راو۔

(ہزلہٕ پاٹھی) مٹہٕ ہانٛزن تہٕ منٛز رَن وَنان۔

ترٕ پچھ :۔<س: ترِ + پکشہَ۔ سُہ ماد چار ووے یُس فقط

ترٛن پچھن دوو دیٚن بنٛد گرتھ ییٚہ پرٛیسہِ۔

ترٕ پاَن:۔۱۔(پٹ بیترِ) یتھ دوٗن اَنٛتھ موچر آسہِ۔

۲۔ دوٗن اَنٛتھ۔ آنٛچہ ہُند ۳/۴ حِصہٕ۔

ترٕ پاَے:۔م۔مؤل: ترٛ پاے۔ <اُ: ترپائی]۔ اَتھ ستی زاوِج

ٹیب دِنی یوسہٕ نہٕ سہَل سہَل بوزنہٕ ییہ۔ اُلیڈی۔

ترٕ پہا:۔ ٹیکہٕ۔ نکی نکی کنہٕ پھٔلی یمن شُری گندان چھِ۔

ترٕ پہٕ (گرٛشھنی):۔ ٹُگر گرٛشھنی۔ پھٔلی گرٛشھنی۔ پیٹٛی گرٛشھنی۔

ترٕ چ / ترِ چ:۔م۔مؤل۔ ترٕ چ/ ترٛ چ۔ <س: ترِکہ]

یکوٹہٕ ترٛ ے۔ کُنہِ تہٕ رَنٛگ سُہ تاسہٕ پوٚٹ یتھ

ترٛ ے مول آسہِ۔ تاسچ ترٛچ۔

ترٕس :۔ن۔مؤل: ترٕس <؟۔۱۔ کانٛہہ پیٚتی دار چیز

اَٹُن۔ مِ، کنٛڈی ترٕس ، ہرٛشنہِ ترٕس ۔

۲۔ (ورگہِ پاٹھی) ترٕ نگ۔ ترٛومب۔ ترٕک۔

ترٕس دیٚن :۔۱۔ کانٛہہ پیٚتی دار یا نوکدار چیز ژسنہٕ

ناوُن۔ ترٛومب دیٚن۔ ترٕ نگ دیٚن۔ زٕرکی

دِنی۔ ٹوپھ دِنی۔ کانٛہہ ترٛشہ کتھ وَننی ییمہِ ستی

بوٗزن وول تھوٚ دتھوٚ د ووتھِ۔

ترٕس لگُن :۔ترٕ نگ لگُن۔ ترٛومب لگُن۔ ہرٛشنہِ یا بییہ

کُنہِ پیٚتی دار چیزُک پیوٚت مازس منٛز سدُن۔

ترٕ سَتتھ، ترٕ سَتھ :۔مؤل۔ ترٕ سَتت <س: ترٛیہ + سپتتہ]

ترٛیٚ پیٹھی سَتتھ۔ سَتھ ڈٕہی تہٕ ترٛ ے۔ سَتتھ تہٕ

ترٛے (۳۷)۔

ترُٛعائقل :- کاوِ گاٹُل۔

ترُٛک ا :- ن۔ مؤل: ترُٛک < س: کرِشَن (پھرِتھ)۔
ا۔ دَنٛدو ستی ژٕٹھہٕ نچ یا بزٕ ئنج آواز۔ ۲۔ (ژٕ) ترُٛکُن۔ ژٕ ترُٛک۔ ۳۔ سہٕ صدائیس کانٛہہ دوٗر یا ترٛوٗش کھیٚنہٕ چیز (ہو کھ پھَل بیترِ) ژاپنہٕ یا ترُٛکنہٕ ستی نیر۔ ۴۔ ٹٕھ۔ م، گگر ترُٛک۔

ترُٛک ترُٛک :- ا۔ سہٕ صدائیس کانٛہہ دوٗر یا ترٛوٗش کھیٚنہٕ چیز ژاپنہٕ ستی پوٚتُس پتھ نیر۔ [یہ صدا چھُ یژٕ پأٹھی ہو کھ پھَل، (کرِمُٹھ بیترِ) کھیٚنہٕ وِزِ نیران] ۲۔ (ژٕری پأٹھی) ترُٛکُن لایق کانٛہہ چیز۔ چنہٕ چُپیل بیترِ۔ ترُٛکنہٕ پھوٚل۔

ترُٛک ۲ :- ن۔ مؤل: ترُٛک < س: تیکشنہ۔ ا۔ تیز۔ چالاکھ۔ ہُشیار۔ پھُرتیلہٕ۔ تبلنگہٕ۔ ۲۔ شوخ۔ حاضِر جواب۔

ترُٛکِس کتھا مُڈُس لورِ ہَتھا :- گاٹُل چھُ اَکی کتھِ بوزان تہٕ مُڈ چھُنہٕ توٗ تام نٕہیب رٹان یوٗ تام نہٕ پأزارِ پینس۔

ترُٛکٕنی :- م۔ مؤل: ترُٛکٕنی < س: کرِشَنَہ (پھرِتھ)] (کُنہِ دٕرِس چیزس دَنٛدن تل ترُٛک ترُٛک کرُن۔ دَنٛدن رٕٹھ بزُن۔ ترُٛک ترُٛک کرنچ عمل۔

ترُٛکنہٕ پھوٚل :- کھیٚنہٕ رٕنٛگی سہٕ کانٛہہ چیز (کرِمُٹھ بیترِ) یتھ دَنٛدن تل ترُٛک ترُٛک گژھہِ۔

ترُٛکُن :- ا۔ (ژٕ) ترُٛک۔ ۲۔ کانٛہہ چیز ترُٛک ترُٛک کران ژاپُن یا کھیوٚن۔ ۳۔ گگرِ سٕندی پأٹھی، دَنٛدو ستی ٹُکُن۔

ترُٛکوٗن (تِکون) :- ن۔ مؤل: تِکوٗن۔ < س: ترِکونہٕ]۔ یتھ ترٛے کوٗن آسَن۔ ترِکوٗنل۔ ترِکوٗنجل۔ مُثلّث۔

ترُٛکوٗنل :- < س: ترِکونہ]۔ یتھ ترٛے کوٗن آسَن۔ ترٛے کوٗن گرِتھ (کانٛہہ چیز)۔ تِکوٗن شکلہِ (کانٛہہ چیز)۔

ترُٛل :- اَکھ زہریلہٕ بوٗٹۍ۔

ترُٛم ترُٛم :- ن۔ مؤل: ترُٛم < آوازِ پیٚٹھ۔ ا۔ اکہِ قِسمُک سیتار۔ ۲۔ سیتارچ آواز۔ سو آواز یوسہٕ کُنہِ تارِ (واینہٕ ستی) نیر۔

ترُٛن :- < س: ترِنَہ]۔ گاسہٕ ٹُل، یُس پھَل ہٕرِتھ پتھ کُن روزِ۔

ترُٛنمتھ :- مؤل: ترُٛنمت < س: ترِنوَتِہ۔ نوٕ ئی تہٕ ترٛے۔ نمتھ تہٕ ترٛے (۳۹)۔

ترُٛنز، ترٛوٚنز :- ن۔ مؤل: ترٛوٚنز < س: ترَدَہ۔ ا۔ سہہ زأژہُنٛد ٹیٚچہٕ ہور جانور۔ یہ چھُ شکلہِ کِنۍ سہہ ہے ہیوٚہ آسان۔ ۲۔ (ورگہٕ پأٹھی) سہٕ یَس ووکھ بُتھ آسہِ۔ ۳۔ (ورگہٕ پأٹھی) یُس کتھِ پیٚٹھ وٚدِتھ یِیہِ۔ ۴۔ وَن برأریس متلق خام عقید چھُ زِ یہ چھُ مورِدَن قبرِ منٛز کڈِتھ کھیوان۔

ترٕنز ہیٖوٕہ :-۱۔ (ل۔م) ترٕنزِس ہیٖوٕہ تہٕ ڈٕپتھ گوٚتُت ہیٖوٕہ بُتھ کُرِتھ۔۲۔(ورگہٕ پأٹھی) یُس ہنگہٕ تہٕ منگہٕ اَگادِ گژھِ۔

ترٕنز ہیٖوٕہ اَگادِ گژھن :-ترٕونزِ ہنزی پأٹھی ٹکرُن۔ وُلٹہٕ پأٹھی اَگادِ گژھن۔ ووکھہٕ پأٹھی (کانٛہہ) رٹُن۔ تھپھ نہٕ ترٕلنی۔

ترٕنگ :-ن۔مؤل: ترٕنگ <س: ترِ+ انگلہ۔ ۱۔ترٕس، کل بیترِ۔۲۔(ورگہٕ پأٹھی) زٕرکی۔ ٹٕج۔ حبس۔ زیر۔ سیتھ۔ یِذا۔ دِق۔ ستاو۔ وُبوٗدُر۔ جبِر (یُس کأنسہِ ہنٛزِ وُلٹہٕ کتھِ یا پامہِ ستی ووتھِ)۔

ترٕنگ دِیُن :-۱۔ترٕس دِیُن۔ کل دِنی۔۲۔ زٕرکی دِنی۔ زیر کرٕنی۔ اُکساوُن۔ تلُن۔ (لڑایہ بیترِ باپتھ) ترٕتھ کتھ کأنسہِ وَنٕنی ییمہٕ ستی سُہ تھوٚد گژھِ ووتھی ووکی۔

ترٕوٗنژاہ، ترٕوَنزاہ :-مؤل: ترٕوُنژاہ۔ <س: ترِ پنچاشت۔ ترٕییہِ پیٹھی پنژاہ۔ پانٛژہ ڈٕہ تہٕ ترٕے۔ پنژاہ تہٕ ترٕے ستہٕ کم شیٹھ۔

ترٕواہ۱ :-مؤل: ۔ترٕواہ <س: ترٕیودَشہٕ۔ ترٕییہِ پیٹھی داہ۔ داہ تہٕ ترٕے (۱۳)۔

ترٕوأش، ترٕواہی :-یہ چھُ دہہ ہیوٚر کُن کانٛہہ عدد گوٚنن وِزلگان۔ م۔ کاہ ترٕوأش اَکھ ہتھ تہٕ تیٚتہٕ اَجی۔

ترٕواہ۲ :-م۔مؤل: ترٕواہ <س: ترٕیودشی]۔ ترٕوٕش ہُنٛد دۄہ۔ زوٗنہٕ پچھک ترٕوأہیم دۄہ۔

ترٕوٕش ہُنٛد :-ترٕوٕش دُہک۔ زوٗنہٕ پچھ کہٕ ترٕواہی مہ

زامُت یا یہ اَمہِ دۄہہٕ بٔنیوٗمُت آسہِ۔

ترٕواہ۳ :-۱۔ گرپکناوُنٛچ یا گُنہِ جایہ کڈنٛچ آواز۔ گرِس ہٕکھی کرنٛچ آواز۔۲۔ کھلہٕ منٛز زٕرژٕ لراوُنٛچ آواز۔

ترٕے :-ن۔مؤل: ترٕے <س: ترِییہ۔۱۔ پرٕسنہٕ پتہٕ لوسہِ ہُنٛد ژٕورِیم دۄہ۔ اَمہِ دۄہہ چھِ کینٛہہ روٚسوٗم اَنجام دِنہٕ یِوان۔۲۔ أچھن کھوٚتمُت پھوکھلا ژٕر۔

ترٕے چاے، ترٕے چاے :-سو چاے یُس کأنسہِ ہِنٛدِ پرٕسنہٕ پتہٕ ترٕییہِ دۄہی کران چھِ تہٕ بأگران چھِ۔

ترٕے کرُن :-(لوسہِ) ژٕوری مہ دُہکی رٕسم پالنی۔

ترٕے کھسُن :-(کمزور لوسہِ) ترٕییہِ دۄہی پتہٕ تر پٔتھ کرُن۔ بُخار کھسُن۔ ژٕوری مہِ دۄہہٕ لوسہِ پٔتھ کھسُن۔

ترٕے کھارُن :-(ورگہٕ) پٔتھ کھارُن۔ بُخار کھارُن وُچھو "ترٕے کھسُن"۔

ترٕوٗر۱ :-زالہِ۔ ترٕ۔ (پٔتھ کھسنہٕ بروٗنٛہہ پہَن) تھرِ تھر بیترِ۔

ترٕوٗرِ نیرتھ دِیُن :-تپس منٛز گمہ بیترِ پِنہٕ کٕنی لوتُن۔

ترٕوٗر۲ :-نچہٕ نچہٕ کاٹھ لنٛجہٕ۔ باچھِ ژٕن۔

ترٕوٗر۳ :-(ژٕلُن)۔ وبٕژ ھےدۄرگژھنی۔ اِرسر کاسنہٕ تِنی۔

ترٕوٗل :-ن۔مؤل: ترٕوٗل <س: ترٕٹ]۔ تھکُن۔ موٗس تھکاوٹھ۔ سوٚتُن (سبٹھاہ کأم کارکرنہٕ

کِنی) سبٹھاہ میچھنتھ کرنہٕ کنہٕ ژھینٛتھ زن پیوٚن۔

ترٛۄنٛکھ :-ن۔موٗل: ترٛۄنٛک۔ <س: ترِ + اَنٛگلہ]

ترٛنٛگ ترٛس۔زیر۔

ترٛۄنٛکھ دیُن :-۱۔ترٛنٛگ دیُن۔ترٛس دیُن۔

۲۔(ورگہ پاٹھی) ترٛنٛگ دیُن۔تلُن۔اُکساوُن۔

زیرٕ دِنٕی۔ شہہ دیُن (کانٛسہِ کانٛہہ فتنہٕ یا فساد

زیوراونس منٛز)۔

ترٛوٚپ:-ن۔موٗل: ترٛوٚپ <س: ترٛپ]۔ٹیب۔

ترٛوٚپہٕ ہرٛن، ترٛپہٕ ہرٛن :-پاوی دار ہرٛن۔سو

ہرٛن یتھ پَن تارنہٕ ییہ تہٕ (پلوس بیترِ) ٹیب

دِنہٕ ییہ۔

ترٛوٚپہٕ کٔڑٕنی :-(رضاین بیترِ) وٚیچھ تہٕ دوٗر دوٗر

ٹیبہٕ کڈنہٕ یادِنہٕ۔

ترٛوٚپ دیُن :-ٹیب دِنٕی (کُنہ پلوس بیترِ)۔

ترٛوٚپرُن :-ن۔موٗل: ترٛوٚپ <س: ترٛپ۔ا۔تھوٚپ

دیُن۔م، گن ترٛوٚپرٕنی۔اُچھ ترٛوٚپرنہِ۔۲۔کانٛہہ

سہ چیز یُس وَٹنہٕ تہٕ وَاہرنہٕ ییہ وَٹُن۔چیر بنٛد

کرُن۔مِ، دار بَر ترٛوٚپرٕنی۔۳۔چیر بنٛد کرُن۔

لےنہٕ وٕژھ تھوٗنی۔مِ، گُٹھ ترٛوٚپرُن۔

ترٛوٚپراوُن :-وٕچھو "ترٛوٚپرُن"۔

ترٛوٚپرتھ تھوٗن :-تھوٗن۔وارٕ بنٛد تھوٗن۔چیر بنٛد

کرُن۔لیہ، ژٕرنہٕ بیترِ (تام) بنٛد کرنہٕ۔وارٕ

وٕلِتھ تھوٗن (گُٹھ بیترِ)۔

ترٛوٚٹ :-ن۔موٗل: ترٛٹ <س: ترٛوٗ رِتہٕ۔سہ ہار

یتھ وار یاہ لٔر آسن۔م، مالہ ترٛوٚٹ۔لٔچھہِ ترٛوٚٹ۔

ترٛوٚش :-ن۔م۔موٗل: ترٛوٚش <?۔ا۔دوٗر۔سخ۔

ترٛگر۔ہکریوٗمُت۔۲۔تیز مِزاز۔یَس جَل

شرارتھ کھسہِ۔تنٛد۔۳۔زیرٕ پھٹہٕ وُن چیز۔

خستہٕ۔۴۔پوٗرٕ پاٹھی پاکہٕ آمُت چیز۔(کٔزایہٕ

پاکھ بیترِ)۔پوٗرٕ پاٹھی پیٚتھ۔ترٛک ترٛک کرٕنی

لایق (ژوٚٹ بیترِ)۔۵۔(ورگہ پاٹھی) تیز۔

پُر مسالہِ۔مِ، سیُن اوس ترٛوٚش، اوٗش ووتھ۔

ترٛۄشِس گرا پھوٚشِس :-ترٛۄشِس چھے

کینٛژٕنے گربن ژٕکھ روزان، یوٗت جلد

شرارتھ کھسبس تیوٗتے جَلد پھٹبس۔

ترٛشراوُن :-ا۔ترٛوٚش بناوُن۔کانٛہہ چیز تیوٗت

ہوکھناوُن یتھ زیرٕ پھٹہٕ۔۲۔(سیُن بیترِ) تیز

بناوُن، پُر مسالہٕ رنُن، گُستھ رنُن۔۳۔(کٔزایہ پاکھ

بیترِ) پوٗرٕ پاٹھی پاکہٕ اَنُن۔پوٗرٕ پاٹھی پاکہٕ

اَنُن۔پوٗرٕ پاٹھی پیٚنٕز (ژوٚٹ بیترِ)۔

ترٛوٚش گرٛھن :-ا۔تیٚتھ ہوکھُن یتھ زیرٕ پھٹہٕ۔

ہکرُن۔تکرُن۔۲۔(سیُن بیترِ) تیز گرٛھن۔

پوٗرٕ پاٹھی کسنہٕ ییُن۔پُر مسالہٕ بنُن۔

ترٛوٚک :-ترٛاکین۔ییہ چھُ وٕزن ہاونہٕ باپتھ (ترٛکہٕ)

بدل وَننہٕ یوان۔ییہ چھُ اکھ پوٗت لوٗگ۔

ترٛوٚگن :-ن۔موٗل: ترٛگن <س: ترِ + گُنہٕ]۔یتھ

تژُنز ہیؤہ :-ا۔ (ل۔م) تژُنزِس ہیؤہ تہٕ دُپتھ گوٗتت ہیؤہ بُتھ کرِتھ۔٢۔ (ورگہٕ پاٗٹھی) یُس ہنگہٕ تہٕ منگہٕ اَگادِ گژھِہ۔

تژُنز ہیؤہ اَگادِ گژھن :-تژٕوٚنزی ہٕندی پاٗٹھی ٹکرُن۔ وُلٹہٕ پاٗٹھی اَگادِ گژھن۔ ووکھہٕ پاٗٹھی (کانْہہ) رٹُن۔ تھپھ نہٕ ترٛٲوُن۔

تژُنگ :-ن۔مؤل: تژُنگ <س: تژِ+ انگلہ۔ ا۔تژُس، کل بیترِ۔٢۔ (ورگہٕ پاٗٹھی) زُرکی۔ تُج۔ حبس۔ زیر۔ سیتھ۔ یِڈا۔ دِق۔ سَتاو۔ وُبوٚ دُر۔ جیرِ (یُس کاٗنسہٕ ہنزِ وُلٹہٕ کتھِ یا پامہٕ سٕتی ووتھِ)۔

تژُنگ دیُن :-ا۔تژُس دیُن، کل دِنی ٢۔زُرکی دِنی۔ زیرکرِنی۔اُکساوُن۔تُلُن۔ (لڑایہ بیترِ باپتھ) تژٕھ کتھ کاٗنسہٕ وَنٛنی ییمہٕ سٕتی سُہ تھوٚ دگژھِ ووتھی ووتھی۔

تژُوٚنزاہ، تژٕوٚنزاہ :-مؤل: تژُوٚنزاہ۔ <س: تژِ پنچاشت۔ تژٕیٚہ پیٚٹھی پنژاہ۔ پانژہ دٕہ تہٕ تژٕے۔ پنژاہ تہٕ تژٕے سٕتہٕ کم شیٹھ۔

تژُواہ ا :-مؤل: تژُواہ <س: تژِیودَشہ۔ تژٕیٚہ پیٚٹھی داہ۔ داہ تہٕ تژٕے (٣١)۔

تژُواٗش، تژُواٗہی :-یہ چھُ دٔہہ ہیوٚ رُکن کانْہہ عدد گوٗنن وِزِلگان۔م۔کاہ تژُواٗش اَکھ ہتھ تہٕ تیتٲجی۔

تژُواہ ٢ :-م۔مؤل: تژُواہ <س: تژِیودشی]۔تژُوٗش ہُند دوٚہ۔ زوٗنہٕ پچھک تژُواٗہیم دوٚہ۔

تژُوٗش ہُند :-تژُوٗش دُہک۔زوٗنہ پچھ کہ تژُواٗہی مہ

زامُت یا یہ اَمہٕ دوٚہہٕ بنیومُت آسہٕ۔

تژُواہ ٣ :-ا۔گرپکناوٕنچ یا گُنہٕ جایہ کڈٕنچ آواز۔ گرِس ہکھی کرِنچ آواز۔٢۔کھلہٕ منزٕ ژرِژٕ لراوٕنچ آواز۔

تژُے :-ن۔مؤل: تژُے <س: تژِیہ۔ا۔پرٛسَنہٕ پتہٕ لوسہٕ ہُند ژوٗریم دوٚہ۔ اَمہٕ دوہَہ چھِ کینْہہ رٕسوٗم اَنجام دِنہٕ یوان۔٢۔ اَچھن کھوٚتمت پھوکھلانژر۔

تژُے چاے، تژٕے چاے :-سوچاے یوسہٕ کاٗنسہٕ ہٕندِ پرٛسَنہٕ پتہٕ تژٕیٚہِ دوٚہی کران چھِ تہٕ باٗگران چھِ۔

تژُے کرُن :-(لوسہٕ) ژوٗری مہ دُہکی رَسم پالٕنی۔

تژُے کھسُن :-(کمزور لوسہٕ) تژٕیٚہِ دوٚہی پتہٕ تر پٔتھ کرُن۔ بُخار کھسُن۔ ژوٗری مہ دوٚہہٕ لوسہٕ پٔتھ کھسُن۔

تژُے کھارُن :-(ورگہٕ) پٔتھ کھارُن۔ بُخار کھارُن وُچھو "تژُے کھسُن"۔

تژٗور ا :-زالہٕ۔ تژٕ۔ (پٔتھ کھسنہٕ بروٗنْہہ پہَن) تھٕر تھٕر بیترِ۔

تژٗور پیٔر تھٲوُن :-تٔپس منزٕ گمہٕ بیترِ پنہٕ کنٛی لوٗتن۔

تژٗور ٢ :-نچہٕ نچہٕ کاٹھ لٔنجہ۔ باپتھِ ژٕن۔

تژٗور ٣ :-(ژٕلُن)۔ وہڑھے دوٗر گژھنی۔ اِرسرِ کاسنہٕ ترٛٲنی۔

تژٗول :-ن۔مؤل: تژٗول <س: تژٹ]۔ تھکُن۔ مٔنزٕ ترکاوتھ۔ سوتُن (سبٹھاہ کاٗم کار کرنہٕ

کنی) سبٹھاہ میچھٔنتھ کرنہٕ کنز ژھیٛنتھ زن پیوٚن۔

ژٕنٛکھ :-ن۔مؤل: ژٕنک۔ <س: ژِ + اَنٛگلہٕ]
ژُنگ ژُس۔زیر۔

ژٕنٛکھ دیُن :-ا۔ ژُنگ دیُن۔ژُس دیُن۔
۲۔(ورگہٕ پاٹھی) ژُنگ دیُن۔تلُن۔اُکساوُن۔
زیر دِنۍ۔شہہ دیُن (کانٛسہِ کانٛہہ فتنہٕ یا فساد
زیوراونس منز)۔

ژۄپ:-ن۔مؤل:ژۄپ <س:ژُپ]۔ٹیب۔

ژۄپٕ سرٕشن ،ژپٕ سرٕشن :-پاوٕ دار سرٕشن۔سو
سرٕشن یتھ پَن تارنہٕ ییہِ تہٕ (پلوس بیترِ) ٹیب
دِنہٕ ییہِ۔

ژۄپٕ کٕڑنۍ :-(رضاین بیترِ) وٕچھِ تہٕ دۄر دۄر
ٹیبہٕ کڈنہٕ یادِنہٕ۔

ژۄپ دیُن :-ٹیب دِنۍ (کُنہِ پلوس بیترِ)۔

ژۄپرُن :-ن۔مؤل:ژۄپ <س:ژُپ۔ا۔تھوٚپ
دیُن۔مِ،کَن ژۄپرٕنۍ۔اَچھ ژۄپرنہٕ۔۲۔کانٛہہ
سہ چیز یُس وَٹنہٕ تہٕ وَاہرنہٕ ییہِ وٹُن۔چیر بنْد
کرُن۔مِ،دار بَر ژۄپرٕنۍ۔۳۔چیر بنْد کرُن۔
لیے نہٕ وٕ ژھ تھونۍ۔مِ،کُٹھ ژۄپرُن۔

ژۄپراوُن:-وٕچھو"ژۄپرُن"۔

ژۄپرِتھ تھوٚن :-تھوٚن۔وارٕ بنْد تھوٚن۔چیر بنْد
کرُن۔لَیہِ،ژٕرنہٕ بیترِ (تام) بنْد کرنہٕ۔وارٕ
وٕلِتھ تھوٚن (کُٹھ بیترِ)۔

ژۄٹ :-ن۔مؤل: ژٕٹ <س: ژٕرِتہٕ۔سہ ہار
یتھ وار یاہ لرٕ آسُن۔مِ،مالہ ژۄٹ۔لَچھِ ژۄٹ۔

ژۄش :-ن۔م۔مؤل: ژۄش <؟۔ا۔دۄر۔سخ۔
ژٕرٕ۔ہکر یوٚمُت۔۲۔تیز مِزازٕ۔یَس جَل
شرارتھ کھسہِ۔تنْد۔۳۔زیر پھٹہٕ وُن چیز۔
خستہٕ۔۴۔پۆرٕ پاٹھی پاکہٕ آمُت چیز۔(کزٕ ایہِ
پاکھ بیترِ)۔پۆرٕ پاٹھی پیٛتھ۔ژُک ژُک کرٕنۍ
لایق (ژۄٹ بیترِ)۔۵۔(ورگہٕ پاٹھی) تیز۔
پُر مسالہٕ۔مِ،سیُن اوس ژۄش،اوٚش ووتھ۔

ژۄشِس گرا پھۄشِس :-ژۄشِس چھے
کیٛنژٕنے گربن ژکھ روزان،یوٚت جلد
شرارتھ کھسس تیوٚتے جَلد پھٹس۔

ژشراوُن :-ا۔ژۄش بناوُن۔کانٛہہ چیز تیوٚت
ہوکھناوُن یتھ زیر پھٹہٕ۔۲۔(سیُن بیترِ) تیز
بناوُن،پُر مسالہٕ رَنُن،گَستھ رَنُن۔۳۔(کزٕ ایہِ پاکھ
بیترِ) پۆرٕ پاٹھی پاکہٕ اَنُن۔پۆرٕ پاٹھی پاکہٕ
اَنُن۔پۆرٕ پاٹھی پیٛنز (ژۄٹ بیترِ)۔

ژۄش گرٕژھن :-ا۔تیٛتھ ہو کھُن یتھ زیر پھٹہٕ۔
ہکرُن۔تکرُن۔۲۔(سیُن بیترِ) تیز گرٕژھن۔
پۆرٕ پاٹھی کسنہٕ یُن۔پُر مسالہٕ بَنُن۔

ژۄک:-ژٕ اَکیٛن۔ییہِ چھُ وزن ہاونہٕ باپتھ (ژکہٕ
بَدل وَننہٕ یوان۔ییہِ چھُ اَکھ پوٚت لوٗگ۔

ژۄگُن :-ن۔مؤل: ژگن <س: ژِ + گُنہٕ]۔یتھ

تژٕے تاہ آسَن ۔ یتھ تژٕے لرٕآسَن ۔

تژٕ گنُن :-۱۔ تژٕ وگن کرُن ۔ تژگناوُن ۔۲۔ تژییہِ ستیٚ ضرب دیُن ۔ تژییہِ ستیٚ گوٗنُن ۔

تژٕ گنبر :- تژٕ وگن آسنُک صِفتھ ۔ تژٕ گنبر بدل چھِ "تژٕ گنیار" تہٕ وَنان ۔

تژٕ ومب :-ن ۔ مؤل: تژٕ ومب <س: تژٕ پتہٕ ۔ م، سنڈھی ژٕ مبو ۔۱۔ ہرٕشنہٕ تژٕ س ۔ ہرٕشنہٕ ہُند تژٕ نگ ۔ ۲۔ کأشرِ ہنزٕ اکھ ذاتھ ۔

تژٕ ومی تأرِنی :- گنہِ چیزٕس (تلنہٕ یا رَننہٕ بروٚنہہ دوٗر دوٗر) تژٕ ومی دِنی ۔ ألوَن وانگنن بیترِ رَننہٕ بروٚنہہ سلیوٗ ستیٚ تژٕ سی دِنی ۔

تژٕ ومی دِنی :- ہرٕشنہٕ تژٕ سی دِنی ۔ کینہہ یا کانہہ تژٕ ومبُن ، ژٕ ومبُن (تژٕ سی دِتھ) ۔ مِ ، دَمہٕ ألوَن گرٕ ھن سِوتھ گوڈٕ تژٕ ومی دِنی ۔ م ، نرٕ بیترِ پیٹھ چھِ ناو لیکھنہٕ باپتھ مشینہٕ ستیٚ تژٕ ومی دِوان ۔

تژٕ ون :-ن ۔ مؤل: تژٕ ن <س: تژٕ ننہٕ ۔۱۔ گوٗد ۔ وُل بیترِ (زٕمینس ییتہٕ نہٕ اَنہٕ گٹہٕ سبہٕ کینہہ تہٕ لبنہٕ ییہِ) گوٗپھ ۔ کھوٚت ۔ زٕمینس تَل کھوکھر جاے ۔ ۲۔ (ورگہٕ پأٹھی) زیُس ۔ اَنہٕ گٹہٕ کوٗٹھر ۔ لوکُٹ ، تنگ تہٕ تأریکھ کُٹھ ۔ سہٕ گُنج یورِ نہٕ گاش آسہِ واتان ۔

تژٕ ونگ :-ن ۔ مؤل: تژٕ ونگ ۔۱۔ بوٗڈ زچہ بُر ۔ زچہ لوژٕ ھر ۔ ژھیوٗ نمت زچہ شکھر ۔۲۔ لنگ کینہٕ ٹأٹھیا

عدد یِم یِکوٹہٕ الأنڈی ہِن تژٕ اونہٕ ۔ مِ ، کوٗنژٕ تژٕ ونگ ۔

تژٕ ونگی وٕسنی :- پلون (لأ گی لأ گی) زَچہ نیرنہٕ ۔ تژٕ پچہ گرٕ ھنہٕ رینچہ وَسنہٕ ۔

تژٕ ونگی واٹنی :- لأ گی لأ گی پلوژٕ ٹنی ، زَچہ کڈنہٕ (پلوس) (پلون) رینچہ والنہٕ ۔

تژٕ وو (تژٕ یوو) :- اَکھ أکِس پیٹھ تھأوی ہتیٚ (دانکی) تژٕ ے تژٕ ے لأوی ۔

تژٕ وُوٕ ہ :- مؤل: تژٕ وُوٕ ہ <س: تژٕ یو دِمشتہٕ] ۔ تژییہِ پیٹھی وُ ہ ۔ زٕ ٹہی تہٕ تژٕ ے ۔

تژٕ وٹھ گاڈ :-م ۔ مؤل: تژٕ وٹھ گاڈ <اَنگ : تژٕ وٹ (Trout) +س: گڈٕ ۔ اَکھ گاڈٕ ذاتھ یمن نہٕ آسنس برابر گنڈی چھِ آسان ۔ ٹروٹ گاڈ ۔

تژٕ وڈٕ :-ن ۔ مؤل: تژٕ وڈٕ <ہ ۔ توڑا ۔ لوکُٹ ٹھیلہٕ ۔ لوٗکٹ بُہری ۔ م ، سیمٹھ تژٕ وڈٕ ۔

تژٕ ور :- تمہٕ لورِ ییمہِ "بلنَن" منٛز چھےٚ روزان ۔ (بلنہٕ چھُ سازس ستیٚ وأٹتھ آسان) "کأنی شال" ووٗنَن والین ہُند لفظ ۔

تژٕ ورُن :-ن ۔ مؤل: تژٕ ور <؟ ۔ (چھوگس ، پھپھرس بیترِ) کرٕ ور بہُن ۔ اَنگ یُن تہٕ رَس بیترِ پیدٕن بنٛد سپدُن ۔ کرٕ ور تژٕ وٗشُن ۔

تژٕ ول :- بدشکل ۔ بدصوٗرتھ ۔ اوتژٕ کھوتژٕ (شکلہٕ کنی لَس شکل بگرٕمژٕ آسہِ ۔ یَس یا یتھ نَس ڈٕ جمژٕ آسہِ ۔

ژٕ وو :-ا۔ ژٕ اوَن وول۔ سُہ یُس نہٕ چیزٕ چ رأ چھ آسہٕ کران۔ مِ، ڈلی ژٕ وو ۔۲۔ ژٕرک کوٗر۔ مُشرووو ۔ موٗشر۔ مَنسوو۔۳۔ یَلہٕ گژھن۔۴۔ واتنوو ۔ ۵۔ پتھر ژھَن دأرِتھ دیُت (پتھر)۔

ژٕ وِ ننٛد :- ژوٗرِم تہٕ پتُم ننٛد۔ یژ پأٹھی چھ "ژٕ اوان ننٛد" ونان۔

ژٕ وپراٚ :-م۔موٗل: ژٕ وپر <؟ س: ژٕپ]۔ اَکھ بوٗٹ۔ یٛمِکۍ وُٹھہِ ٹیٛٹھی آسان چھِ۔

ژٕ وپر۲ :-م۔موٗل: ژٕ وپر <؟ س: ژٕ+پُر]۔ ژٕبلہٕ گرُس۔ جمہٕ گھٹ۔ مِ لَرِ ژٕ وپر۔

ژٕ ودِ (لَدُن، کھارُن، دیٛن، ژٕ اوُن :-موٗل: ژٕ ود <؟۔ اَلوند (زنگہٕ ژٕ ہیوٗرکُن گرِتھ) ژٕ اوُن۔ پَھہٕ دیٛن۔

ژٕ وشر :-(ورگہٕ پأٹھی) تیزی ہنٛدی (مزاز س منز)۔ ژٕ کجار۔ دربر۔ (أچھن ہُنٛد) ژٕ اپہٕ جار آسُن تہٕ نار ہیوٗ ہ نیرُن۔

ژٕ وشُن :-ن۔موٗل: ژٕ وش <] ژٕ وش بَنُن۔ ہَکرُن۔ ژٕ کرُن۔

ژٕ وگر :- لوکٹ تھپر۔ گوٗنۍ۔

ژٕ ومبہٕ :-م۔موٗل۔ ژٕ ومب۔ <س: تُمبَر۔ اکہٕ قِسمُک اَناج۔

ژٕ ومبر :-م۔موٗل ژٕ ومبر <؟ س: ژٕ]۔ لوکُٹ موکُٹ جمگٹھ۔

ژٕ ومبر کرٕنۍ :-(لوٗکن ہُنٛد کُنہٕ جایہٕ) مونڈٕ ج گرِتھ بِہُن۔ ستۍ ستۍ بِہُن۔ أکۍ سے جایہٕ ژٕبلہٕ ژبل گرِتھ بِہُن۔

ژٕ ومبہٕ ہاپُت :-شُتلی مُسر۔ یَس بُتھس سبٹھاہ شُتلی داغ آسَن۔ (یہِ چھِ حقارٕ ژسان وَنان)۔

ژٕ ومبُن :-ن۔موٗل: ژٕ ومب <س: ژٕمپتہٕ۔م۔ سنٛدھی: ژٕمبنو۔ا۔ سرٕ نہٕ ژٕسۍ دِنۍ۔ ژٕ ومب دیُن۔۲۔ شُتلوٕ نشہِ بچاو باپتھ نَرِ ژٕ ومبنۍ یا کِھہہ ہوی دِتھ دوابرُن۔ وکسی نیشن۔

ژٕ ومبہٕ ناوُن :-شُتلوٕ نشہِ بچاو باپتھ نَرِ کِھہہ ہی دِتھ دوا برناوُن۔ وکسی نیشن کرناوُن۔

ژٕ وے :-م۔موٗل: ژٕ وے <پراکرت: تڈے۔ <س: ژٕڈ۔ا۔ کھرٕ پھ۔ ژٕرَن۔۲۔ تنگ وَتھ، دوریا کوچہ۔

ژٕ ویہٕ ژٕ ویہٕ پھیرُن :- ٹلۍ وَتہٕ وَتہٕ پھیرُن۔ کُنہٕ مطلبہٕ تہٕ مقصدٕ ورأے ہَترٕ ہَترٕ پھیرُن۔ وَتہٕ وَتہٕ پھیرِتھ دَربدری کرٕنۍ۔

ژٕ ے :-<س: ژٕ۔ اَکہٕ پیٹھی ژٕ۔ دوبہٕ پیٹھی اَکھ۔

ژٕ بوگ :-ن۔موٗل: ژٕ باگ <س: ژٕ بھاگ۔ ا۔ ژٕ ییم حِصہٕ۔ ژٕ ے حِصہٕ وول۔۲۔ (ورگہٕ پأٹھی) چور۔ پھرٕ وت۔ احمق۔ بےٚ وقوف فأطِر۔ نیٚشہٕ بوٗد۔

ژٕ کاشۍ لَد :-یٛمۍ نہٕ ژٕرٕن دوہن کھٕنۍ کھیوٗمت آسہِ۔

ترٛن دوٚہن ہُنٛد فاقہٕ۔ یِمیٚ کانٛہہ حاجتھ پٔیِہ گوٚھنہٕ باپتھ (ترٛن دوٚہن) فاقہٕ تھووُمت آسہِ۔

ترِلوٗژَن :- <س: ترِلو چنہٕ۔ یُس ترٛے أچھ آسن۔ ترٛے أچھل۔ شنکرُ سنٛد اکھ ناو۔

ترٕنیٚترٕ :-ن۔م۔مۄل: ترِنیتر <س: ترِنیتر <س: ترِنیتر۔ ۱۔ یُس ترٛے أچھ آسن۔ ترٛے أچھ وول۔ ۲۔ بگوان شِو سُنٛد اکھ ناو۔ (یِمیٚ سٕنٛز ترٛے أچھ سٕری، ژنٛدرم تہٕ أ گن چھےٚ۔

ترٕبارٕ۔ ترِبارٕ :-ترٛیےٚ مہ لٕٹہِ۔ ترٛیےٚ مہ پھِرِ۔

ترٕسیر۔ <س: ترِ+سیٔرٕ ۱۔ یتھ ترٛے سیر وَزَن آسہِ۔ ترٛن سیرن ہٕنٛد وزُنک (کانٛہہ چیٖز)۔ مِ، ترٕسیر گاڈ ۲۔ ترٛن سیرن ہٕنٛد وزُنک پرمانہٕ۔

ترٕکھوٗ مبُیل :-سُہ گُل یتھ ترٛے لنگ آسن۔ ترِلنگل گُل۔ یتھ ترٛے شاخ آسن۔

ترٕلوٗر :-<س: ترِ+پڑاکرت: لٔتی م۔ہ: لٹ۔ یتھ ترٛے لرِ آسن۔ ترٛے لرِ وول ہار یا ہٕٹہِ پھوٗل۔

ترِموٗن :-یُتھ ترٛے مَن وَزَن آسہِ۔ (مَن گومنٹ یا ڈوڈ سیر) یتھ ساڑ ژور سیر وزن آسہِ۔ ساڑژُسیٖر (بانہ یا پڑ مانہٕ)۔

ترٕموس، ترُموس :-<س: ترِماسہ۔ ترٛن رتبن ہُنٛد۔ ترٕریوٗت۔

ترٕدور :-یتھ ترٛے وار (گنِک) پٹھ کھأرِتھ آسن۔ یتھ ترٛے غِلافہٕ گرِتھ آسن۔

ترٛے پلو پیٹھٕ وٕلتھ آسن۔

ترُپۆر :-۱۔ مکانہٕ بیترِ یتھ ترٛے پور آسن، ترٛے مٔنزِل آسن۔ ترٛے پور جاے۔ ترُپۆر مکانہٕ۔ ۲۔ ترٕوُگن وَس یِمکی حصہٕ اَکھاٗ أکس پیٹھ آسن۔ ۳۔ سوزٕمین یُس ہٕری یِسے منٛز ترٛے فٕصل دِیہ۔ یتھ زٕمینہٕ ترٛے پٔری ووپدٕن۔

ترُپوو، ترٕپوو :-<س: ترِ+پادٕ۔ ۱۔ یتھ ترٛے پاوٕ وَزَن آسہِ۔ ترٛن پاوَن ہُنٛد۔ وَزنہٕ کنیٚ ترٛے پاوٕ۔ ترُپأوُین۔ ۲۔ یتھ ترٛے پاوٕ زِچھر آسہِ۔ ترٛے پاوٕ زیٛوٹھ (پاو چھےٚ الہٕ پلہٕ ژور گراہ آسان) ۳۔ یتھ ترٛے پأدی لأگِتھ آسن۔ مِ: ترُپوو برپۆٹ ۴۔ یتھ ترٛے زینہٕ آسن۔ ترٛے پأدی آسن۔ مِ، ترُپوو براند۔

ترُتوپ :-یتھ ترٛیٚیہ لٕٹہِ تاپھ آسہِ دِیُتمُت یا لوٗگمُت۔ ترٛیٚیہ پھِرِ تاپس تھونہٕ آمُت۔

ترُٹوٗپ :-(ل۔م) سُہ چیٖز یُس پینہٕ وِزِ ترٛے ژٕریٚچھ کھیٚیہ۔ ہزلہٕ یا مزاقہٕ پٲٹھی کنہٕ ضرب ترٛن واتناوُن یا اَکی کتھِ (عتی) ترٛے چوٹ کرٕنی۔ ۱۔ تہٕ یتھ ترٛن نشانَن پیٹھ آسہِ یکہٕ وٹہٕ آیہِ کوٗرمُت۔ ۳۔ (ورگہٕ پٲٹھی) کانٛہہ کتھِ ضرب یُس ترٕوُگن آسہِ یا ترٛن پیٹھ آسہِ دِنہٕ آمُت۔ م، ترُٹوٗپ مذاق۔ ۴۔ ترٛیٚیہ لٕٹہِ (ترٛوومُت سٕین بیترِ)

ترُٛسیر :-وُچھو "ترٛسیر"۔

ترُٛووٚت :-<س: ترِ+پتھ۔ یَتھ جایہِ ترٛےٚ وَتہٕ رَلَن۔ یِیٚتھتھ ترٛن وَتَن مێل گژھہِ۔ سو جاے یِیٚتہٕ پیٹھ ترٛےٚ وَتہٕ نیرن (ترٛن طرفن گن)۔

ترٛےٚ اَل، ترٛ ال :-ترٛیہِ لٔٹہِ وویمٕت زٔمین۔

ترٛیٚشوٗے :-ترٛنہٕ وَے۔ ترٛیٚیومنٛز پرٛتھ اَکھ۔ ترٛہن ہنٛدی ترٛےٚ۔

ترٛےٚ گون :-<س: ترِگُنہ] ترٛےٚ صِفتھ، دیان یِم چھہِ پرٛتھ چیزَس آسان -۱۔ تموگون ۔۲۔ رجو گون۔۳۔ ستوگون۔

ترٛےٚ لوٗژن :-<س: ترِلوچنہ۔۱۔ یَس ترٛےٚ اَچھ آسَن۔۲۔ شِوٕ سُنٛد اَکھ ناو۔

ترٛےٚ مَن :-ساڑ ژور سیر۔ "مَن" چھہِ ڈوڈس سیرَس تہٕ وَنان، یَتھ مَنٛٹ تہٕ وَنان چھہِ۔

ترٛےٚ ہَتھ تہِ گوباہ پٔنٛژھی :-ترٛےٚ ہَتھ وُنہِ تَنَس یاباہ پٔنٛژھی۔ تہِ دٔپتھ گوناوِ بدلی ستۍ چھنہٕ خاص یَتھ بدلان، کَتھ چھےٚ کُنی۔

ترٛییٚ :-صِرف ترٛےٚ۔ فقط ترٛےٚ۔ چھَراترٛےٚ۔

ترٛییہِ ہُرنہٕ۔ (کانٛہہ یا کینٛہہ) ترٛییٚ یوت یا ترٛییٚ یٲتی۔

ترٛیٚیہِ :-۱۔ ترٛیٚیہِ لٔٹہِ۔ ترٛیٚیہِ پھِرِ۔ ترٕٛ بار۔ ترٛن موقن پیٹھ۔۲۔ ترٛییٚ مہِ پھِرِ۔ مِ، اکہِ نہٕ کینٛہہ، دوِیہ نہٕ کینٛہہ تہٕ ترٛیٚیہِ چھےٚ مُرٛا۔

ترٛیٚیہِ مہِ :-دوٚےسمہٕ پتہٕ۔ یِیمہٕ دوہہ ترٕٛیٚیم تأریخ آسہِ۔

ترٛہٕوٗے :-ترٛیٚشوٗے۔ ترٛیٚیومنٛز پرٛتھ اَکھا۔ ترٛن ہنٛدی ترٛےٚ (گوسأری)۔

ترٛیٚشُل :-ترٛشاخل ڈَنٛڈٕ یِیٚمہٕ ستۍ گاسہٕ یا گنٛڈ بیترِ وَٹان چھہِ۔ وُچھو "ترٛشوٗل" تہِ۔

ترٛیٚشا، ترِشنا :-م۔ مؤل: ترِشنا<س: ترِشنا]۔ ترٛیش۔ لۄب۔ طمع۔ ہَوَس۔ لالچ۔

ترٛیکارَن، ترِکارَن :-<س: ترٛ+کارَنَہ۔ (ل۔م) ترٛےٚ سبَب۔ (ورگہٕ پأٹھی) یِینٛدہن ہنٛزٕ ترٛمۄر تی، برٛما، وِشنو تہٕ شِو۔

ترٛیٚیہِ شیٚتھ :-<س: ترِ+اَشیِتہٕ۔ ترٛیٚیہِ پیٹھٕ شیٚتھ۔ اُٹھ ڈٔہ تہٕ ترٛےٚ۔ شیٚتھ تہٕ ترٛےٚ (۳۸)۔

ترٛیٚیہِ لوٗک :-<س: ترِلوکہ] ترٛےٚ زَگتھ۔ ترٛےٚ عالَم۔ بُتراتھ، سوٕرگ تہٕ نَرک یا پاتال، آسمان تہٕ زٔمین۔

ترٛیٚلوٗ کیہ ناتھ (ترِلوٗکہٕ ناتھ) :-<س: ترِلوکی ناتھ۔۱۔ ترٛن زَگتن ہُنٛد مالِکھ۔ ترٛن عالمن ہُنٛد بادشاہ۔۲۔ بگوان شِوٕ سُنٛد اَکھ ناو۔

ترٛیش :-م۔ مؤل: ترٛیش<س: ترِشا۔۱۔ آب چَنٛگ طلب، پوٗنی بیترِ چێنٕچ خاہش۔۲۔ چَنہٕ کرنہٕ باپتھ آب چَنَس لایق پوٗنی بیترِ۔۳۔ (ورگہٕ پأٹھی) ہَوَس۔ طمع۔ لالچ۔۴۔ ترٛپَن۔ سُہ پوٗنی یُس مۄردَن ہنٛدی ٲوکی دِنہٕ ییہ۔۵۔ (ورگہٕ پأٹھی) نۍچوٗیا

ییہِ کانٛہہ تیُتھ یُس مُرِتھ یا مُرنہٕ وِزِ ترٛیش ہیکہِ
دِتھ۔ وأرِث۔ م، ترٛیش روٗزی نُس موٗجوٗد۔
ترٛیشہِ ترٛیشہِ کران گژھُن:- (ل۔م) مُرنہٕ وِزِنہٕ
آب تہٕ میلُن۔ (ورگہِ) نچُو آسنگ ارمان ہیتھے
مرُن۔ پأنس پتہٕ مرِ دِنگی اولادنہٕ ترأوِتھ مرُن۔
ترٛیشہِ دوٗدسہٕ:- سخ ترٛیش وہُن۔
ترٛیشہِ گُل:-ا۔ یُس موردَن ترٛیش دِیہِ، ترٛپَن کرِ۔
یُس موردَن ہندی ناوِ خأراتھ کرِ، فاتح سوزِ۔
۲۔ (ورگہِ) نچُو بیترِ۔
ترٛیشہِ وہُن:- سخ ترٛیش۔ دوٗدسہٕ۔ سو ترٛیش
یوسہٕ تاوِ بیترِ ستیٚ ووتھ۔
ترٛیشہِ ہوٚت:- یَس ترٛیش لُجمٕژ آسہِ۔ یَس نہٕ ترٛیش
بنیمٕژ آسہِ۔ یَس آب چنٛگ سخ طلب آسہِ۔
ترٛیش آسنی:- ترٛیش لُجمٕژ آسنی۔ آب چنٛگ طلب
آسُن۔
ترٛیشِ پھٹٕنی:- دوٗدسہٕ نہٕ روزُن۔ ترٛیش
ہمنی۔ ترٛیش چِھچ نہٕ زیادٕ خأہش روزٕنی۔
ترٛیش تأویز:-ا۔ آیہِ یُس چِھنی پیالس لیکھنہٕ ییہِ
تہٕ آبس ستیٚ کأنٛسہٕ بیمارس یا حاجت مَندس چاوِنہٕ
ییہِ۔ ۲۔ پرٛتھ واتنومُت کینٛہہ۔ تأویز پَن، جود
بیترِ۔
ترٛیش تہِ نہٕ دِنی:-ا۔ کینٛہہ تہٕ نہٕ کھینہٕ دیُن۔
آب تام بند کرُن۔ ۲۔ (ورگہِ پأٹھی) سیٹھاہ ظُلم
کرُن۔
ترٛیش ترٛاوِنی:-ا۔ (بیمارس بیترِ) کاشِہٕ ستیٚ ترٛیش
أسُس منز ترٛاوِنی۔ کاشِہٕ کاشِہٕ ترٛیش واتناوِنی۔
۲۔ مُرِ وِنس زُوژانٛچ کوشش کرِنی۔
ترٛیش دِنی:-ا۔ کانٛہہ ترٛیش چاوُن۔ کأنٛسہِ ترٛیش
چینٛی کرٛڈِنی۔ کأنٛسہِ ترٛیش پلناوِنی۔ ۲۔ ترٛپَن کرُن۔
ترٛیش کرِنی:- سخ ترٛیش لگنی۔ (خاص کرِتھ دوا یا
کانٛہہ چیز کھینہٕ ستیٚ)۔ دوٗدسہٕ کرُن۔ ترٛیش
چیٚ چیٚ نہٕ ترٛیش پھٹٕنی۔
ترٛیش گنڈٕنی:- دوٗدسہٕ کرُن۔ سخ ترٛیش کرِنی۔
ترٛیش لگنی:- پوٗنی بیترِ چِھچ خأہش گژھنی۔ آب چنٛگ
طلب بڈُن۔
ترٛیش ویش:- ترٛیش۔ ترٛیش بیترِ۔ "ویش" چھُ
ترٛیش لفظُک پوٚت صدا۔
ترٛیل:- م۔ موٗل: ترٛیل < ترلہ۔ ژوٗنٹھ زأژ ہُند اکھ
لوکٹ موٕ۔ (یہ چھُ ژیر سوٚمب آسان)
ترٛیوٗل ا:- پکھُن ذأژ منز اکھ جاناوار۔
ترٛیوٗل ۲:- ترٛوُن۔ ترٛیٚیہ قسمہِ۔ ترٛن قِسمن ہُند۔
ترٛیوٗن:- ن۔ موٗل: ترحان/ترٛن > س: ترٛانہ]۔ بد
نہٕ کہِ کُنہِ انٛگُک وُلیُن۔ جسمہِ کہِ کُنہِ حِصُک
وُلیُن (مثلن کھورُک وُلیُن گوموزِ) م۔ اتھہِ
ترٛیوٗن، کھورِ ترٛیوٗن بیترِ۔
ترٛیوٚش:- سوتِشِ ہُند ج ییمہِ ستیٚ کانٛدُر توٚندرِ صاف

کران چھُ۔

ترٛیوٗنگُلؠ :-۱۔ سُہ ہٮ۪چھو ڈنڈٕ یَتھ تالہِ پٮ۪ٹھ ترٛےٚ لنجہٕ آسان چھےٚ۔ یٮ۪مہِ ستی ژنگہٕ لاوِتھ گاسہٕ بیترٕ مٲران مٲران ڈٕنان چھِ۔ ۲۔ ترٛیشُل۔

ترٛکھ ترٛکھ :-> س: ترٛ، > آوازِ پٮ۪ٹھ (تیز رفتار) گری سِندِ پٔڈرَن ہُند صدا۔ کھٹک یا چھانٹُک صدا۔

ترٛاکھ :-> آوازِ پٮ۪ٹھ۔ (کانٛہہ چیز) ژٕسی پٮ۪نچ یا پھٹنچ آواز۔ مُ۔ دڑ و پھ۔ دُڑنی۔ کرٛاپھ۔

ترٛپُن :-ن۔ مؤل: ترٛپ > ہ: ترٛپنا > پرٛاکرت: ترٛپ+ پھٕٹہٕ+اِ]۔ چھوٕر چھوٕر کرٕنی۔ ژھرٛ ٹہٕ ژھرٛ ٹھ کرٕنی۔ گُنہٕ نہٕ قرار یُن۔

ترٛپاوُن :- چھوٕر چھوٕر کرناوُن۔

ترٛشُر :-ن۔ مؤل: ترٛشُر > پرٛاکرت: تتہٕ + کُ اَر-۱۔ وُشنیر۔ گرمی۔ تاو (نارُک بیترٕ)۔ ۲۔ پٮ۪تھ۔ زر۔ بُخار۔

ترٛشُر کھسُن :-۱۔ پٮ۪تھ کھسُن۔ بُخار کھسُن۔ بُخار کرُن۔ ۲۔ تاو یُن۔ وُشنیر یُن (نارُک بیترٕ)۔

ترٛشُر لگُن :- توٚت لگُن۔ تاو لگُن۔ تاو یُن (نارُک بیترٕ)

ترٛشُر رواتُن :-۱۔ وُشنیر پلُن۔ تاو یُن۔ تاو واتُن (گُنہِ گرم چیزُک یا نارُک بیترٕ)۔ ۲۔ (ورگہٕ پٲٹھی) اثر واتُن۔ سختی واتٕنی۔ زور واتُن (کُنٛیک)۔

تَس :- تِمس یٮ۪ٚمی سُند ذِکر چلان آسہٕ۔

تَساہُل :-> ع: تَساہُل] غفلتھ۔ لاپروٲیی۔ کہالتھ۔ گُنہِ کامہِ لوٗلُن (للبُن)۔

تسُنٛد :-> س: تد۔ تَمہِ سُنٛد۔

تسخیر :- مؤل: تَسخیر > ع: تسخیر]۔ تل اَنُن۔ قوبوٗ کرُن۔

تسکین :-ن۔ مؤل: تسکین > ع: تسکین]۔ سَتھ۔ تسلی۔ اطمینان۔ تَسلا۔ دِلاسہٕ۔ سوٚکوٗن۔

تسلی، تَسلا :-ن۔ مؤل: تسلی > ع: تسلّی۔ ۱۔ سَتھ۔ تسکین۔ اِطمینان۔ سیری۔ ۲۔ دِلاسہٕ۔ ۳۔ (ہزلہٕ پٲٹھی) وومید نہٕ آسٕنۍ۔ بژٕنتھ نہٕ آسٕنۍ۔ خبرٕ آسٕنۍ زِ تہٕ بَنہٕ نہٕ۔

تَسلی آسُن :-۱۔ سیری آسٕنۍ۔ سیر گژھتھ آسُن۔ ۲۔ (ہزلہٕ پٲٹھی) بروٚنٹھے کانٛسہِ نِش مویوٗس آسُن۔ ناوومید آسُن۔

تَسلی دیُن :- دِلاسہٕ دیُن۔ ہمتھ بڑاوٕنی۔ کانٛسہِ دِل ڈٕرراوُن۔ ہمتھ بڑراوٕنی۔ حوصلہٕ بڑراوُن۔

تسلی کرُن :-۱۔ وُچھو "تسلی دیُن" ۲۔ ناوومید کرُن۔

تسلی گژھُن :-۱۔ سَتھ ہِش گژھٕنۍ۔ سَتھ روزٕنی۔ اِطمینان ہٮ۪ن۔ تسکین یُن۔ ۲۔ تسلا یُن۔ سیری گژھٕنۍ۔ اَچھ ہٮ۪نۍ۔ یڈ ہٮ۪نۍ۔ ۳۔ (ہزلہٕ پٲٹھی) ناوومید گژھُن۔ آش پھٹٕنۍ۔ پژھ نہٕ روزٕنی۔

تسلی یُن :-اَچھ ہٮ۪نۍ۔ یڈ ہٮ۪نۍ۔ سیر سپدُن۔ کھبتھ چتھ نہٕ پتہٕ بیہ کینٛہہ کھنبس مٲل روزُن۔

تسلیم :-ن۔ مؤل: تسلیم > ع: تسلیم]۔ قبوٗل۔ منظور۔ آنکار۔

تسلیم کرُن :- مانُن۔ منظوٗر کرُن۔ قبوٗل کرُن۔

تسلیم کرناوُن :- مانٛز راوُن ۔ قبوٗل کرناوُن ۔ (کانٛسہِ اَتھِ) منظوٗر کرناوُن ۔ آنکار کرناوُن ۔

تشدُد :- ن ۔ مؤل ۔ تشدُد < ع : تشدُّد < شد ۔ ظُلم ۔ سِتم ۔ جبر ۔ مار گنڈ ۔

تشبیہہ :- م ۔ مؤل : تشبیہہ < ع : تشبیہہ] ۔ مُشابہتھ ۔ ہِشر ۔ تمثیل ۔

تشخیص :- ا ۔ کُنہِ بِمارِ مُتلق اَنداز کرُن زِ کوسہِ بِمارٕ چھےٚ مرٕ یضس ۔ ۲ ۔ کُنہِ چیزٕ کہِ وَزنُک اَنداز کرُن ۔

تشدید :- م ۔ مؤل : تشدید ۔ < ع : تشدید] ۔ عربی رسم خطس منز اکھ (ترُٛ دندل ۔ (ّ)] ۔ علامتھ یوسہٕ کُنہِ اَچھرس پیٹھ لیکھنہٕ یِنہٕ سۭتۍ اَچھر دوٗگن مانٛنتھ پرنہٕ یوان چھُ ۔ مِ ، عِدّت = عِد + دَت ۔

تشریح :- ن ۔ مؤل : تشریح < ع : تشریح < شرح ۔ (کُنہ کتھِ ہنٛز) وَضاحتھ ۔ وَکھنے شَرح ۔ تفسیر بیترِ ۔

تشریف اَنُن :- (مہربٲنی کرِتھ) یُن ۔ یہِ چھُ یِزتہٕ پُژھی وَننہٕ یوان ۔

تشریف تھاوُن :- (بُڈس مۆہنِوی سُند) بِہُن ۔ ٹھہرُن ۔ کُنہِ جایہِ قیام کرُن (یہِ چھُ یزتہٕ پُژھی وَننہٕ یوان)

تشریف نیُن :- (کانٛسہِ ہُنٛد) کُنہِ جایہِ پیٹھ نیرُن ۔ (واپس) گژھُن ۔ یہِ چھُ یزتہٕ پُژھی تہٕ گاہے ہزلہِ تہٕ وَننہٕ یوان) ۔

تشنہٕ :- ن ۔ مؤل : تشنہٕ < ف : تشنہ ۔ ا ۔ ترٛیشہِ ہوٚت ۔ ۲ ۔ (کُنہِ کتھِ باپتھ) کرٛیشہِ وُن ۔ یَس کُنٛہ سَخ خاہش آسہِ ۔ ۳ ۔ یَتھ کُنہِ قسمچ پٔرگی آسہِ ۔

تشنگی :- ف : تشنگی ۔ ا ۔ ترٛیش ۔ وبٕڑھے ۔ ۲ ۔ ہمسۆس ۔ شَر ۔ کھرٛ وو ۔ ۳ ۔ پٔرگی ۔

تشویش :- م ۔ مؤل : تشویش < ع : تشویش] ۔ فِکرِ ۔ پریشٲنی ۔ وَسواس ۔

تصوّر :- ن ۔ مؤل : تصوٗر < ع : تصوٗر] ۔ خیال ۔ گُمان ۔

تصورُس منز تہِ نہٕ آسُن :- وَہمہِ گُمانس منز تہِ نہٕ آسُن ۔

تصوُف :- ن ۔ مؤل ۔ تصوُف < ع : تصوُّف < صوف ا ۔ صوٗفی مَسلک یُیمہِ مۆجوٗب پرٛتھ چیزٕس منز خوداموٗجوٗد چھُ ۔ ۲ ۔ علمِ مہِ عرفان ۔ عشقِ حقیقی پرٛاونچ وَتھ ۔

تصدیق :- ن ۔ مؤل : تصدیق < ع : تصدیق ۔ ا ۔ (کُنہِ تحریرس بیترِ) سُہ دسخط یُیمہِ سۭتۍ سُہ صحی مانٛنہٕ یِیہِ ۔ ۲ ۔ تأئید ۔ کُنہِ کَس پوٗز آسنس آنکار (کرُن) ۔

تصرُف :- ن ۔ مؤل : تصرُف ۔ < ع : تصرُف ۔ ا ۔ (جِنہٕ سٕنز یا پٔری بیترِ ہنٛز) ژھاے ۔ آوتھ ۔ پرٛاہ ۔ کھوژُن ۔ ۲ ۔ (ورگہِ) ہوڈ ۔ رِگلن ۔

تصرُف دَر :- موکل (کُنٛیک) جِن ، بوٗتھ بیترِ ۔

تصرُف گرٛژھن :- ا ۔ پرٛاہ گرٛژھن ۔ اِشارٕ گرٛژھن ۔ ۲ ۔ کھوژُن ۔ ووٚتھ کڈٕنی ۔ پھرٛتھ گرٛژھن ۔ ۳ ۔ (ورگہِ) (ہزلہِ پٲٹھی) ہوڈ دینی ۔ یوٗرک

نہٕ بوزُن ۔ رٹنہٕ یُن ۔

تَصفیہ :۔ن ۔مؤل: تصفیہَ <ع: تصفیہ]فأصلہٕ (کُنہٕ نیایُک)۔

تَصفیہ طَلب :۔(سُہ نیاے بیترِ) ییمیُک فأصلہٕ سپدُن باقے آسہٕ ۔یتھ وُنہٕ فأصلہٕ گرٛھنے آسہٕ ۔

تَصفیہ کرُن :۔فأصلہٕ کرُن (دون دربن ہُند پانہٕ وأنی کُنہٕ تنازس پپٹھ)۔نیاے أنزراوُن ۔

تَصفیہ گرُھن :۔(کُنہٕ نیایُک)فأصلہٕ گرُھن ۔ کانٛہہ نیاے أنزرنہٕ یُن ۔

تَصفیہ نامہٕ :۔سُہ کاغذ ییمہٕ مؤجُوب دون ہنٛدِ نیایُک فأصلہٕ کرنہٕ آسہٕ آمُت ۔ رأضی نامہٕ (دیوأنی مقدمَس منٛز)۔

تصنیف :۔ن ۔مؤل: تصنیف <ع: تصنیف]۔(کُنہٕ موضوٗعس پپٹھ)کأنٛسہٕ ہنٛز لیچھمٕژ کانٛہہ کتاب بیترِ ۔

تصویر :۔ن ۔مؤل: تصویر <ع: تصویر]۔ا۔ شَکل ۔ مُرتھ ۔۲۔ نَقشہٕ ۔ ژِتھُر ۔ فوٹو ۔

تصویر بناوُن :۔(کأنٛسہٕ ہنٛز یا کُنٛہچ) ہوٗبہوٗ شکل بناوٕنی ۔ مُرتھ بناوٕنی ۔

تَصویر تُلُن :۔ کأنٛسہٕ ہنٛزِ شَکل کاغذس پپٹھ اَنٛنی (کیمراہہ ستی)۔ فوٹو تُلُن ۔

تضاد :۔ن ۔مؤل تضاد <ع: تضاد <ضد ۔ ٹھوسہٕ ٹھوس ۔ اِختلاف ۔ نااِتفأقی ۔ ہشرنہٕ آسُن ۔ پھاس ۔ ناچأ کی

تغزُل :۔غزل آسنٛچ خوٗبی ۔

تغوفُل ،تغافُل :۔ن ۔مؤل: تغوفُل <ع: تغافُل]۔ بےٚ پروأیی ۔ غفلتھ ۔ گوٗش ۔ کنہٕ ڈول ۔ کلِس ڈوٗل (لاگُن)۔

تفاوتھ :۔م ۔مؤل: تَفاوت <ع: تفاوُت ۔ا۔ فرق ۔ کمی ۔ ہن کھنڈلوژر (دأدِس بیترِ)۔۲۔ پھیر ۔

تفتیش :۔ن ۔مؤل: تفتیش <ع: تفتیش]پرٛژھ گأر ۔ چھان بین ۔ تخلیق ۔ کھوج ۔ کانٛہہ کتھ کھٕنٛز کھٕنٛز کڈٕنی ۔ پَے کڈُن ۔ سُراغ کڈُن (خاص کٔرِتھ پلنگ ۔

تَفتیشی :۔ تفتیش کرن وول ۔ سُہ سپاہ یُس تفتیش کرنس پپٹھ آسہٕ ۔

تفتیش سارجَنٹ :۔سُہ پُلسہٕ افسر یُس تفتیش کرنس پپٹھ آسہٕ ۔

تفتیش لاگُن :۔(ژوٗرس بیترِ) پرٛژھ گأر کرٕنی ۔ پے کڈنہٕ باپتھ کاروأیی کرٕنی ۔

تفریح :۔ن ۔مؤل: تفریح <ع: تفریح]۔ا۔ دِل خوش کرُن ۔ دِل بہلأیی ۔۲۔ سأل چکر ۔ ہواخوٗری ۔

تفریحی ٹیکس :۔سُہ ٹیکس یُس حکوٗمتھ تفریحی شوغلن پپٹھ لاگان چھےٚ ۔

تفریق ا:۔ن ۔مؤل: تفریق <ع: تفریق]۔ فرق کڈٕنی ۔ والُن ۔ ژٹُن ۔ کُنہٕ بڈِ رقمہٕ منٛز لوکٕٹ رقم والُن ۔ م ۔ شیٹھن کرارداہ تفریق ۔

تفریق کرُن :۔ کُنہٕ بڈِ رقمہٕ منٛز لوکٕٹ ۔ رقم کڈُن ،

ژٔٹن۔ فٕرِق کڈٕنۍ۔ والُن (کُنہِ رٔقمس کانٛہہ رقم)

تفریق۲ (تفرِیقہٕ) :- دِق۔ خوشکبتھ۔ پریشانی۔ پھاٹہٕ وَن واد۔ لڑاے، جگر بیترِ۔ یُتھ پاٹھی چھِ "تفریقہ" وَنان۔

تفریق، تفرِیقہٕ لاگُن یا ٹلُن :- جگر کرُن۔ فساد تہٕ نِیاے لاگُن۔ پریشانی ہُرراوٕنۍ۔ پھاٹہٕ وَن وادلاگُن۔

تفریق، تفرِیقہٕ ووتھُن :- دِق گژھن۔ پھاٹہٕ وَن واد آسُن۔ ؤدر روٗگ گژھن۔

تفسیر :- ن۔ مؤل۔ تفسیر <ع: تفسیر]۔ کُنہِ کتھِ ہُنٛد اصلی مطلب تہٕ مانے۔ تشریح۔ وِکھنَے۔ ٹیکا۔

تفسیر کرُن :- تشریح کٔرِتھ وَنُن۔ کھُلہٕ پاٹھی وَنُن۔ وبژھناوِتھ وَنُن۔ بیٛنہٕ بیٛنہٕ بیان کرُن۔ ٹیکا کرٕنۍ۔

تفصیل :- ن۔ مؤل: تفصیل <ع: تفصیل <فعل۔ سُہ کاغذ یَتھ پٮ۪ٹھ کُنہِ چیزُک وبژھناوِتھ ذِکر آسہِ۔

تفصیلہٕ سان :- وبژھناوِتھ۔

تقاضہٕ :- ن۔ مؤل: تقاض <ع: تقاضی]۔ ۱۔ وُگرٲے ییٚنک۔ مُطالبہ۔ طلب۔ مانگے۔ ۲۔ باز پُرس۔

تقاوی (قرضہٕ) :- سُہ قرضہٕ یُس سرکار کہِ طرفہٕ گرٛیستن کُنہِ پیٚتہٕ پیٚتہٕ اِمدادی رَنٛگہٕ دِنہٕ یوان چھُ۔

تقدیر :- ن۔ مؤل: تقدیر <ع: تقدیر <قدر کہٕ۔ قِسمتھ۔ ڈٔکہٕ لون۔ نصیبہٕ۔ طالے۔

تقدیرس ژٔنجہ دِنہٕ :- (بد قِسمتی پٮ۪ٹھ) ڈٔکس ژٔنجہ دِنہٕ۔ اَزلہٕ لٲنِس وَدُن۔

تقدیرس ہوٚدن :- بدبختی پٮ۪ٹھ افسوس کرُن۔

تقدیرٕ ٹھٕچ :- کمال بد نصیبی۔

تقدیر وول :- ڈٔکہٕ بوڈ۔ بختہٕ بوڈ۔ قِسمتہٕ وول۔ بختاور۔

تقدیرٕ آسُن :- یِنہٕ گوٚژھتہٕ بَنٛتھ یُن۔ نصیبہٕ آسُن۔

تقریبن :- <ع: تقریباً]۔ لگ بگ۔ الہٕ پلہٕ۔ اَنٛدازن۔ وُنٛٹھی پوٗٹھی پاٹھی۔ أنٛکہٕ ؤنۍ۔

تقریر :- ن۔ مؤل: تقریر <ع: تقریر <قرّ۔ کُنہِ موضوٗعس پٮ۪ٹھ بوٗلُن۔ لیکچر۔

تقسیم :- ن۔ مؤل: تقسیم <ع: تقسیم <قِسم]۔ ۱۔ باگے۔ پھالوٗن۔ حسابُک اَکھ قاعدٕ ۲۔ بأگرُن بٲٹٲے۔

تقسیم کرُن :- پھالوٗن۔ باگے کرٕنۍ۔ بأگراوُن۔ حِصہٕ کٔرِتھ دِنۍ۔

تقسیم نامہٕ :- سُہ تحریر ییٚمہِ مؤجوٗب جاداد بأگرنہٕ یِیہِ یا بأگرنہٕ آسہِ آمٕت۔

تقصیر :- ن۔ مؤل: تقصیر <ع: تقصیر۔ ۱۔ خطا۔ غلطی۔ قؤصؤر۔ جُرم۔ راہ۔ گوناہ۔ ۲۔ ؤہی افسوس۔

تقصیر تقصیر :- یہ چھِ کُنہِ کتھِ یا نوقصانس پٮ۪ٹھ اَفسوٗسُک اِظہار کرُن وِزِ وَنان "وُچھتہٕ کیا اوس نصیبہِ"م، توبا توبا۔

تقصیر کھٔسُن :- جُرم کھٔسُن۔ راہ کھٔسُن۔ ہاژھ لگٕنۍ۔

تقلید :- ن۔ مؤل: تقلید <ع: تقلید]۔ (عقیدن منز) أبوی (کانٛسہِ ہنٛز وَنہِ مرضِ) وَتہٕ پٮ۪ٹھ پکُن۔

تقوٰی (تقوٰی) :-ن۔مؤل: تقوا <ع: تقوٰی]۔
خوفِ خودا پرہیزگاری۔

تکبیر :-ن۔مؤل۔تکبیر <ع: تکبیر۔ا۔ ''اللہ اکبر'' (وَنُن)۔خوداین سُند ناو تأظیمہ سان (ہیوٗن)۔
خوداصأبنہ بجرُک تہٕ تھزرُک یقرار (کرُن)۔
۲۔(اِمامَس پتہٕ فرض نِمازن پٕٹھ) یوسہٕ بانگ لوتہِ لوتہ بأنگی نِماز لاگنہٕ برٛونٹھہ پران چھُ۔
۳۔کأنسہِ حلال جانورس کھَش کرَن وِزِ ''بسم اللہ اللہ اَکبر'' (پرُن)۔

تکبیر اوٗلا :-نِماز منٛز گوڈنیُک تکبیر۔

تکبیر پرُن :-تکبیر زیوِ ستی ادا کرُن۔ ''اللہ اکبر'' پرُن۔ ۲۔ فرِض نِماز برٛونٹھہ بانگ پرٕنۍ۔
۳۔خوداین سُند ناو ہیتھ خطرس بُتھِ نیرُن۔
۴۔حلال جانور ذبح کرنہٕ خأطرِ ''بسم اللہ اللہ اکبر'' پرُن۔

تکبیر پرٕتھ نیرُن (پانس) :-زأنتھ مأنتھ کُنہٕ ترٛٹھ کامہِ نیرُن یتھ منٛز زوٗک خطرٕ تہٕ آسہٕ۔

تکبُر :-ن۔مؤل: تکبُر <ع: تکبُر۔سُکر۔ ژھوکھ۔ غوٗرور۔گُمنڈ۔مَد

تکرار :-ن۔مؤل: تکرار <ع: تکرار۔< کر]۔ا۔تیز کلأمی۔کتھہِ کتھ۔مُجادلہ بحثہٕ بحث۔ واد واد۔
۲۔پھِری پھِری وَنُن۔باند باند۔تأکید۔اصرار۔

تکرار گرٛھن :-(کأنسہِ ستی) کتھہِ کتھ گرٛھنۍ مُجادلہ لگُن۔لڑأے گرٛھنۍ۔ ہرگرٛھنۍ۔ تیز کلأمی گرٛھنۍ۔جوأبَس جواب دیُن دوٗنٛگھ دوٗنٛگھ۔کرٕنۍ۔

تکرأری جمع :-(بوٗند بستُک لفظ)۔سو جمع یُندی یتھ پٕٹھ تناز آسہٕ۔

تکریم :-یزتھ (کرُن) تأظیم (کرُن)۔

تکلیف :-ن۔مؤل: تکلیف <ع: کلف۔ا۔ یِذا۔ دوکھ۔۲۔دود۔بیرأمی۔

تکلیف دیُن :-ا۔ یِذا دیُن۔ تنگ کرُن۔
۲۔خاہمخا میحنتھ کرناوُن۔

تکلیف لگُن :-یِذا لگُن۔زیادٕ میحنتھ پیٚنۍ۔

تکلیف واتناوُن :-یِذا دیُن۔

تکنیک :-<اَنگ: ٹیکنیک۔(Technique) وُچھو ''تکنیاز''۔

تکھیُک :-ن۔مؤل: تکھیُک <س: تکشکہ۔ا۔ پاتالہٕ کیو سَرپھو منٛز اَکس سَرپھ سُند ناو۔۲۔(ورگہٕ پأٹھی) بد ذاتھ۔تو پھ دِنہٕ وول۔آزأری۔پیچ (ہیوٗہ)۔

تگ :-م۔مؤل: تگ]۔(زیٹھ) تنٛدل۔لأن۔

تگہ تگہ :-تنٛدلہِ تنٛدلہِ۔لأنن منٛز۔صفن منٛز۔

تگہِ تگہ ہیُن :-صف گنڈنۍ۔لأنہٕ ہیُن۔تنٛدلہِ ہیُن۔

تگ دِنۍ :-تنٛدلہِ تھوُن۔لأن بناونۍ۔

تگ لگنۍ :-تنٛدل ہنٛز (پأنۍ پانے)۔لأن ہنٛز۔

صَف گنڈنہٕ یِنٛۍ۔

تگۍ تگے:- [پۆرِ لان۔ اَنٛدٕ وَنٛدٕ تنٛدل۔ لأنہٕ ہنٛز لان۔

تگن گری:- چالاکی۔ چال بازی۔ فنٛد فریب۔

تگن گۆر:- چالاکھ۔ فنٛد باز۔

تگار:- ن۔ مۆل: تگار < ف: تغاری < ترُکی۔ تغار۔
ا۔ سبٹھاہ کھۆل تہٕ بۆڈ بانہٕ۔ ٹٹھ۔ ژھر، ہیوٚہ ہچُو
بانہٕ۔ ۲۔ زبن بیترِ سارنٛک بانہٕ۔ ڈگہٕ۔ ۳۔ بور
کرنہٕ باپتھ زِینہٕ ڈیر۔

تگار کرُن:- زبن تیار کرٕنۍ۔ بور کرنہٕ باپتھ سُرخۍ،
میٚژ بیترِ اَڈراوٕنۍ۔

تگاری:- کتریُو یا کنہِ داتگ بیترِ اکھ سۆم تہٕ کھۆل بانہٕ
یتھ منٛز پلو بیترِ چھلان کران چھِ۔

تگۍ:- کرِ کنہِ ہنٛدی پأٹھۍ گرِس دون اَنٛدن ترٛ اومرٛ بوٚ ہر
یمن گۆل یلے آسان چھُ۔

تگُن:- مۆل: تگ < م: پنٛجأبی: تگنا۔ ؟س: ترٛکن۔
کینٛہہ کرُن زانُن۔ کینٛہہ کرنچ وَتھ زانٛنۍ۔
کینٛہہ کرنٛک باش ہُن۔ صبرٛ آسنۍ زِ کتھ کنۍ
چھُ کرُن۔ مہارتھ آسنۍ۔

تگلہِ:- ن۔ مۆل: تگل۔ تزٛ وڈ۔ لوکُٹ ٹھیلہٕ۔

تگنیار:- < س: تد+ جنٛیانہٕ۔ کرنٛک طریقہٕ۔ باش تکنیک۔

تل ا:- ن۔ مۆل: تل < س: تلہ۔ ۱۔ بون۔ بۆنۍ کنۍ۔
مِ، ژأنٛگس تل ژھاے۔ ۲۔ بونہٕ کنہِ۔ تلہٕ
کنہِ۔ کنہِ سٕنٛس چیزس سبٹھاہ بون۔ مِ، تل
وَسُن۔ ۳۔ ژۆک۔ بۆنٛیم حصہٕ (کُنہِ چیزُک)۔
۴۔ پٔتھرم۔ بۆتل۔ ۵۔ سو جاے یوٚسہٕ کُنہِ بونہٕ
کنہِ کھٕسِتھ آسہِ۔ مِ، چرٛبَس تل وأنٛج۔
۶۔ ماتحتھ۔ مِ، نأیب تحصیلدار چھُ تحصیلدارس
تل۔ ۷۔ ڈٕہتھ۔ مِ، ہیٚیس تل، تمۍ ڈیُٹنس تل۔
میٚژ تل۔ کم تل۔ ۸۔ نشہٕ۔ نکھہ۔ مِ، سُہ چھُ
روزان مُشدِ تل۔ ۹۔ تحتھ۔ سُہ رٕ وٚٹک
دفعہ (۱۰۹) اَکھ ہَتھ تہٕ نوس تل۔

تل اَنُن:- ۱۔ قوبوٗ کرُن۔ ماتحتھ تھوٗن۔ ۲۔ تل رٹُن۔
زیر کرُن۔ دَبأوِتھ تھوٗن۔ ۳۔ (کُنہِ یا کانٛسہِ)
کینٛہہ پتھ اَنُن یا تھوٗن۔ مِ، گاڈِ تل اَنُن۔

تل تل تھوٗن:- ۱۔ بون بون تھوٗن۔ دۆبرأوِتھ
تھوٗن۔ کھٕٹِتھ تھوٗن۔ ۲۔ اَتۍ تھوٗن۔ رٕچھ
رٕچھ تھوٗن۔ رٕژھرِتھ تھوٗن۔ ٹُلِتھ تھوٗن۔
بچأوِتھ تھوٗن (یُتھ زَن ضۆرۆرتہٕ وِزِ بکار
یِیہٕ)۔ پَتھ کُن تھوٗن۔

تل تھوٗن:- دَبأوِتھ تھوٗن۔ دۆبرتھ تھوٗن۔ ژٕرِ
تھوٗن۔ کھٕٹِتھ تھوٗن۔ ۲۔ (پانٛس) ماتحتھ
تھوٗن۔ ۳۔ کاژِ تل رٹُن۔ ترٛاوُن نہٕ۔

تل دۆبرِ:- ۱۔ دۆبرأوِتھ۔ وٕڈِرتھ۔ زٕمینٛس تل۔
۲۔ ژۆرِ پأٹھۍ۔ سبٹھاہ راز دأری سان۔ کھٕٹِتھ
مٕٹِتھ۔ ۳۔ کھٕٹِتھ جایہِ۔ پۆشیدٕ جایہِ۔ تتھ جایہِ
یوٚسہٕ سَہل سَہل اَتھ یِیہٕ۔

تل رٹُن :- بیٚ سُند کانٛہہ چیز پانٛس نِش رٹِتھ سہ تمہِ باپتھ چورتہٕ کرُن۔ بنٛد کرُن۔ کاژتل تھوٗن۔

تل ژھنُن :-۱۔ (ٹانگس، لأری بیترِ) تل کرُن۔ پیٹھ کینٛہہ کھارُن۔ ۲۔ دباوُن۔ کُنہِ تل تھوٗن۔ تل کُن لگاوُن۔ تل کُن تھوٗن۔ مِ، تمۍ سُند ماملہٕ ژھنُک فِلحال تل۔

تل سأر :- ژوٗر ژوٗرِ، بےٚ خبر پأٹھۍ کانٛسہِ خزانہٕ یا بنہِ پیٹھ پکناوُن۔ ہتھ ژلُن۔

تل کرُن :-۱۔ (ورگہٕ پأٹھۍ) وۄتلنہٕ نہٕ دِیُن۔ کلہٕ نہٕ کڈنہٕ دِیُن۔ ۲۔ پیٹھ کینٛہہ (موٹر، ٹانگہٕ، بیترِ) کھارُن۔ ۳۔ ژٔرکس لاگُن۔ ژٔرکس والُن۔ ۴۔ ہارناوُن۔ شِکس دِیُن۔ پامال کرُن۔

تل کُن :-۱۔ بوٛن کُن۔ بوٛنہٕ کنہِ۔ کُنہِ تل۔ ۲۔ کھٔٹِتھ۔ پۆشیدٕ۔

تل کُن تھاوُن :-۱۔ کُنہِ تل تھوٗن۔ کُنہِ بوٛنہٕ کنہِ تھوٗن۔ ۲۔ (ورگہٕ پأٹھۍ ژوٗرِ تھوٗن۔ پۆشیدٕ تھوٗن۔ کھٔٹِتھ تھوٗن۔

تل کُن ژھنُن :-۱۔ بوٛن کُن لگاوُن۔ کُنہِ تل بۄرتھ دِیُن۔ ۲۔ اۄری تھوٗن۔ پٹناوُن۔ وِڈناوُن۔ (کانٛہہ چیز بنٛد رٹِتھ)۔

تل کُن کرُن :- کلہٕ نہٕ کڈنہٕ دِیُن۔ ہارناوُن (لکہٕ تھوکہٕ کڈِتھ، لڑایہ بیترِ منز)۔ ۲۔ بوٛن کُن کرُن۔ اَندرکُن کرُن (واٹھ بیترِ پلوٗک بیترِ)۔ ۳۔ نوٛن نہٕ تھوٗن۔ مِ، اُتھرِ ٹٔھ کرُس پھُٹھ ہتھ۔

تل گژھُن :-۱۔ تل کُن گژھُن۔ بوٛن کُن گژھُن۔ ۲۔ ژٔرکس لگُن۔ ژٔرکس نِش واتُن۔ ۳۔ کینٛہہ (ٹانگہٕ موٹر بیترِ) پیٹھ کھسُن۔ تل یُن (ٹانگس بیترِ)۔ ۴۔ شِکس کھیوٚن۔ ہارُن۔ پامال گژھُن۔ مِ، سہ گوٚ تل۔

تل ہیوٚن :-۱۔ تل رٹُن۔ قبوٗ کرُن۔ دبأوِتھ تھوٗن۔ ۲۔ کُنہِ ٹلۍ کنۍ یا اأندری کنۍ تھوٗن۔ مِ، بیٚیہِ تل شُر ہیوٚن۔ وُرنس تل کانگر ییٚنۍ۔

تل۲ :- ٹلیٚن دِیُن۔ وچھو "تلُن"۔

تلہٕ بُز :- < س: تلہ + بھرجہ۔ تلُن۔ کرُن (تیلس بیترِ منز)۔ کڑایہ کڈُن۔ تلُن۔

تلفظ :- ن۔ مۆل: تلفُّظ < ع: تلفظ < تلفُّظ] لِفظ زیوِ کڈنٕچ چال۔ لفظٕک بولنہٕ یُن۔ لِفظ وۄنٕچ ٹلہٕ ترٛاو۔

تلو :-۱۔ تلا۔ ہیا۔ پیأرۍ ہا۔ یہِ چھِ کانٛسہِ ہُند توجہہ پانس کُن پھِرن وِزِ ونان۔ ۲۔ تلہٕ با۔ یہِ چھُ کانٛسہِ زنانہِ ہُند توجہہ پانس کُن پھِرنہٕ باپتھ یِزتہٕ سان وننہٕ یوان۔

تلے۱ :-۱۔ ٹلۍ کنۍ۔ ٹلۍ ٹلۍ۔ بوٛنۍ کنۍ۔ ۲۔ ٹلۍ ٹلۍ مہِ پاسے۔ ۳۔ اندری۔ اندری کنۍ۔

تلے۲ :- ب: چل۔ ۱۔ کانٛسہِ زنانہِ ہُند توجہہ پانس

کُن پھِرنہٕ باپتھ وَننہٕ یِوان خاص کِرتھ یوسہٕ
نہٕ پانس کھوتہٕ تھدِ پایَچ آسہٕ۔ ۲۔ یورِ کُن
روزی۔ جاے تڑاوی۔ اَتھ وَتھ ہی۔ م، تلَے بہٕ
وُچھِ پانے۔

تلا:۔ <س: چِل۔ کانٛسہٕ مرِدِ سُند توجہ پانس کُن پھِرنہٕ
وِزِونان۔ اَتھ وَتھ دیُٛ۔ م، تلا جاے دِ۔

تلاش:۔ ن۔ مؤل: تلاش <ف: /تُرکی ؟ ع: تلاشی۔
ژھاڑ ژھانڈ و تحقیقات۔ پڑِ ژھ گاڑ۔
ژھوٚنڈ۔ چھان بین۔

تلاش تھوُن:۔ کوٗششہِ منٛز روزُن۔ بے تھوُن
(کُنہِ چیز باپتھ) بے پناہ تھوُن۔

تلاش کرُن:۔ ژھوٚنڈ دیُن۔ ژھانڈُن۔ ہُپاڑی
یپاڑی وُچھُن۔

تلاو:۔ ن۔ مؤل: تلاو <پراکرت: تلاو/س: تڑاگہٕ۔
سوٗنٛز تہٕ سٹھاہ بڈ جاے یتہٕ آب آسہٕ سمئوُمُت یا
سمان آسہٕ۔ اَتھ چھُنہٕ وُزِنی آسان یہِ چھُ
سَرِ کھوتہٕ لوکُٹ آسان۔ یہِ چھُ بناونہٕ تہٕ یِوان۔

تلاڑ۔ تِلڑ:۔ م۔ مؤل: تلاڑ <وُچھو تلُن]۔ نیٚنگ نیٚنگ
کِرتھ گوٗس یا تیلس منٛز تلِتھ سبزی (خاص کِرتھ
نٕدری بیتر)۔ (نٕدری) چُرمہٕ۔ م، نٕدری تلاڑ۔

تلاشی (کرِنی ییٚنی، دِنی، لگنی):۔ م۔ تلاشی <تُرکی:
تلاش: ع: تلاشی۔ کانٛہہ رووُمُت، ژوٗرِ نیوُمُت
یا قونوٗنَن ناجایز چیز کانٛسہِ نِش یا آسہِ نہٕ باپتھ

ژھوٚنڈ۔

تلہٕ:۔ ن۔ مؤل۔ تل <س: تلہ۔ ۱۔ بوٚنہٕ۔ تلہٕ کنہِ۔
بوٚنہٕ کنہِ۔ ۲۔ بوٚنِ مہِ طرفہٕ۔ بوٚنِ مہِ اَنٛدِ۔ ۳۔ (ورگہٕ
پاٹھی) ژکہٕ۔ اَصلی بُنِیادی۔ مؤلہٕ۔ م، تلہٕ تڑوٗش۔
تلہٕ کھوٚٹ۔ ۴۔ ہَتہٕ۔ ہَتہٕ سایاہتہٕ با۔ یہِ چھ کانٛسہِ
ہُنٛد توجہ پانس کُن پھِرناونہٕ موکھ ونان۔

تلہٕ پیٹھ:۔ ۱۔ بوٚنہٕ پیٹھ۔ ژکہٕ پیٹھ، گوڈِ پیٹھ بُنِیاز
پیٹھ۔ کنہٕ پیٹھ۔ ۲۔ گوڈِ پیٹھ۔ بڑونٛہہ پیٹھ۔
اَولہٕ پیٹھ۔ شوٗرُ پیٹھ۔

تلہٕ پیٹھ ووتھُن:۔ پھیٚنٛچُن ووُتھ گڑھُن۔ (لڑایہ
جگڑس منٛز یا ژکھ کنی) بے تختیار پاٹھی تھوٚد
تھوٚد ووتھُن۔ پانس تانی نہٕ روزُن۔ ووٚتھی ووٚتھی
یُن (لڑایہ یا ژکھ کنی)۔

تلہٕ تل:۔ سٹھاہ تل۔ سٹھاہ بون۔ ژکس تل۔

تلہٕ تلہٕ:۔ ۱۔ بوٚنہٕ بوٚنہٕ۔ بوٚنِ مہِ پاسہٕ۔ بوٚنِ مہِ
پاسہٕ۔ بوٚنِ مہِ اَنٛدِ۔ ۲۔ بوٚنِ مہِ بوٚنِ مہِ وارِ۔

تلہٕ تلہٕ پلہٕ باہ شتھ:۔ (ل۔م) یُوٗت یُوٗت بون
کھنہٕ یہِ تیژ نیرن کنہِ زیادِ۔ یُوٗت یُوٗت سُنٛز
زبس (شُرِس یا بُڈس) تیُوٗت تیُوٗت نیرن
کو پھیچنہٕ۔

تلہٕ کنہِ:۔ ۱۔ بوٚنہٕ کنہِ تلہٕ۔ ۲۔ بوٚنِ مہِ طرفہٕ۔
۳۔ بُنِیادی۔ اَصلی۔ ژکہٕ۔

تلہٕ پٲو رنہٕ وُچھو "تل پوٚد"۔

تلہٕ پٔدس نہٕ کشُن یُن :- پرٕ واے نہٕ گژھن ۔ گرٕ ین نہٕ ترٕ نی ۔

تلہٕ پٔدی مَل :- وُچھِو ''تل پٔدی مَل''

تلخ :- ن ۔ موٗل: تلخ > ف: تلخ ۔ ٹیوٚ ٹھ ۔

تلرُن :- تھتھر اے ۔ الُن ۔ وو تھی و و تھی گژھن (ہوابیترِ ستی مَستک یاپلوٗک بیترِ) ۔

تلہٕ شُت ،تلہٕ شُتُن :- بونہٕ پیٹھ ۔ گوڈٕ پیٹھ ۔ ژکہٕ پیٹھ ۔

تلف :- ن ۔ موٗل: تلف > ع: تلف ۔ بَرباد، ناش، تباہ ۔

تلفس تل انُن :- ا ۔ وٲران کرُن ۔ بَرباد کرُن ۔ ۲۔ ضایہٕ کرُن ۔ گالُن ۔

تلفس تل کرُن :- (کانٛہہ) خراب کرُن ۔ تل دِیُن کُنہِ لایق نہٕ تھوٗن ۔ پتھرِ پاوُن ۔

تلہٕ ؤلی :- ا ۔ وُسوٲسی ۔ تلوٲسی ۔ ۲ ۔ یُس نہٕ اَکی ہے ڈٔنجہِ مزاز آسہِ ۔ یُس نہٕ قایم مِزاز آسہِ ۔ ۳ ۔ بےٚ قرار ۔ بےٚ آرام ۔

تلُک :- ا ۔ تلہٕ کَنُک ۔ تٔلُیم ۔

تلُک پیٹھ :- تٔلُیم پیٹھ ۔ تلہٕ کَنُک ہیوٚرُن ۔ ژٔ کرِ پھیُر ۔ اِنقلاب ۔

تلُک پیٹھ کرُن :- تٔلُیم پیٹھ کرُن ۔ تلُیم پیٹھ کھارُن ۔ ڈُبہٕ ڈاس کرُن ۔ پھرِ تھر کرن ۔ تبأہی کرٕنی ۔

تلُک پیٹھ گژھن :- تٔلُیم پیٹھ گژھن ۔ تٔلُیم پیٹھ کُن کھسُن ۔ ژٔ کر پھیُر گژھن ۔ تبأہی گژھنی

بربأدی گژھنی ۔ پھش یُن ۔ ڈُبہٕ ڈاس گژھن ۔

تلُن :- ن ۔ موٗل: تل > م ، س: تلتہٕ ۔ گوس یا تپلس پٔنٹھ برُن ۔

تلنہٕ یُن :- (کانٛہہ چیز) گوس، تپلس منز پاکہٕ یُن ۔

تٔلبیس :- > ع: تٔلبیس ۔ (ل ۔ م) ۔ رَکھ بدلاوُن ۔ (ورگہٕ پأٹھی) رَنگ بَدلُن ۔ (دوکھہٕ دِنہٕ باپتھ) پٔنٕز اصلیتھ بدلاوٕنی ۔ یہٕ قونوٗنَن جُرم چھُ ۔ فرِیب ۔ دوکھہٕ ۔

تل پاتال :- ن ۔ موٗل: تل پاتال > س: تلہٕ + پاتالہٕ] پاتالہٕ بون ۔ پاتالہٕ تہٕ گژھی تے ۔ سارِوے بوٚنیم پاتال ۔ وُچھو ''پاتال'' تہٕ ۔

تل پوٚد :- ن ۔ موٗل: تل پوٚد > س: تلہ + پاد ۔ م ، پادتلہٕ] ۔ کھوٗرُک تٔلُیم طرف (یُس پکن وِزِ پتھرس پیٹھ پِوان چھُ) ۔

تل پٔدی مَل :- ا ۔ سوگرد، مَل بیترِ یوسہٕ تل پٔدس لارِ ۔ ۲ ۔ (ورگہٕ پأٹھی) یتھ نہٕ کانٛہہ قدر یا قیمتھ آسہِ ۔ کینٛہہ نہٕ ۔ یتھ نہٕ کانٛہہ تہٕ مول آسہِ ۔

تل پیٹھ نہٕ تھوٗن :- کانٛہہ کتھ نہٕ ژوٗرِ تھاوٕنی ۔ نٔی پأٹھی وَنُن تہٕ پاس نہٕ وُچھن ۔ ساف صاف وَنُن ۔ غار مُبہم پأٹھی وَنُن ۔ مِ، یہٕ زانہٕ تل پیٹھ تھوٗن ۔

تلخی :- م ۔ موٗل ۔ تلخی > ف: تلخی ۔ ٹیچھر ۔ (ورگہٕ) مُشکری ۔

تلخی گرٛژھنۍ :-ژوکھر نیرُن (رِشتس) نفاق سپدُن ـ پانہٕ وأنۍ وُژنۍ ـ

تلخہٕ :-ن ـ موٗل: تلخہٕ <ف: تلخ ـ ا ـ شر ـ للہٕ وُن روزُن ـ أندری روزُن ـ ۲ ـ کم مٔدرپر ترأوِتھ چاے یوسہٕ عوٚموٗمن بتس پتھ چوان چھِ ـ دمہٕ چاپہٕ ٹیوٗٹھ ـ

تلخہٕ تھوٗن :- پھرُن تھوٗن ـ للہٕ وُن تھوٗن ـ شر تھوٗن ـ اَرمان تھوٗن ـ

تلخہٕ روزُن :- خارٕ خارٕ روزُن ـ للہٕ وُن روزُن ـ شر روزُن ـ اَرمان روزُن ـ پھرُن روزُن ـ

تلمیح :-م ـ موٗل: تلمیح <ع: تلمیح ـ کلامَس منٛز کُنہِ کتھِ کُن اِشارٕ ـ (علمہٕ بیانٕچ اِصطلاح) ـ

تلوار :-م ـ موٗل: تلوار <س: تروارِ ـ شمشیر ـ ترُوار ـ جنگُک ہتھیار ـ کرتل ـ

تلوار وتلۍ نیرُن :- کُنہِ بڈٕ خطرٕ منٛز پان موکلأوِتھ یُن ـ جنگہٕ منٛز بچتھ یُن ـ

تلوارِ ہنٛز دارِ پیٹھی پکُن :-ا ـ سبٹھاہ احتیاط کرُن ـ ۲ ـ کانٛہہ خطرناکھ کأم کرٕنۍ یا ذِمہٕ ہیٚنۍ ـ ترٛٹھ کانٛہہ کأم کرٕنۍ یتھ ژوپأری خطرے خطرٕ آسہِ ـ مُ: آبہٕ پیٹھی پکُن ـ

تلوار ژٕلنۍ :-(ل ـ م) تلوار اتھس منٛز ہیٚنۍ (مارنہٕ خأطرٕ) (ورگہٕ) لڑایہ پتھ نیرُن ـ جنگس نیرُن ـ لڑنہٕ ووتھن ـ

تلوار وانہٕنۍ :-ا ـ تلوار گلناوٕنۍ ـ تلوار چلاوٕنۍ ـ ۲ ـ مارُن ـ کھش کرُن ـ قتِل کرُن ـ خوٗن کرُن ـ ۳ ـ قتلِ عام کرُن ـ بےٚ وایہٕ لوٗکھ مارٕنۍ ـ لوٗکھ کتراوٕنۍ ـ

تلوار ہتھ (کانٛہہ) بروٗنٛہہ کنہِ آسُن :- کانٛہہ کأم کرنہٕ باپتھ مجبوٗر کرنہٕ یُن ـ مُ، کلس پتھ شرٛاکھ ہتھ آسُن ـ

تلواس، تلواسہٕ :-ن ـ موٗل: تلواس <ف: تلواسہ ـ ا ـ وأنٛج راوٕنۍ ـ وُبوٚدُر ـ پھوٚر وُٹھی وُٹھی گرٛژھن ـ گبرا ہٹھ ـ بیقرأری ـ ۲ ـ فکرٕ ـ پریشأنی ـ کھرُ مُصیبتھ ـ مِ: یہ گوٚ ووٕنۍ بیا کھٕے تلواس ـ

تلواس پھیرُن :- (کانٛہہ بدٕ خبر بوٗزِتھ) دِل راوُن ـ

تلواس ووتھن :- پھوٚر وُٹھی وُٹھی گرٛژھن ـ گابرُن ـ

تَم :-ن ـ موٗل: تَم <س: تمکہٕ <تم ـ ا ـ دمہٕ، شانٛش، پھرٛکھ کھنٛچ بہأری ـ ۲ ـ دَم تھکھ ـ

تمہٕ ہوٚت :-ا ـ سبٹھاہ تھوٚکھمت، ژھیوٚنمت (پکنہٕ یا کامہِ بیترٕ ستۍ) ـ ۲ ـ پھرٛکہٕ ہوٚت ـ یَس پھرٛکھ کھوٚتمت آسہِ ـ شانٛشہِ ہوٚت ـ

تَم دیُن :-دَم دیُن ـ تھکھ دیُن ـ تھکھ کڈُن ـ (سفرس بیترٕ منٛز) رَژھِ کھنٛجہِ ہوٚس کڈُن ـ آرام کرُن ـ

تَم کڈُن :-موٚس کڈُن ـ آرام کرُن ـ تھکھ کڈُن ـ تھکن کڈُن ـ

تَم ہیوٚن :-(رَژھِ کھنٛجہِ) ـ دَم سنٛبالُن ـ تھکھ

کڈُن۔ آرام کرُن۔ مۆس کڈُن۔

تمدُن :-ن۔مؤل: تمدُن <ع: تمدّن]لسنُک بسنُک طرز، طریقہٕ۔ سماجی خمبیر۔م، پرٛتھ قومس چھُ پنُن بیۆن تہٕ بدٕلن تمدُن۔

تمسُک :-<ع: تمسُک۔سُہ یقرار نامہٕ یُس۔ قرضدار قرض خاہس روپیہٕ ہیتھ دِوان چھُ۔ اَتھ منٛز چھِ قرض ہورٕنکۍ شرط درٕج آسان۔

تمسخُر :-ن۔مؤل: تمسخر< تمسخُر۔۱۔ ٹھٹھہٕ۔ مسخری۔ مخولہٕ۔ اَسُن۔۲۔ ٹسنہٕ۔ ٹانہٕ۔

تمسخُری :-ٹھٹھہٕ مسخری۔ مخولہٕ، چاٹھ بیترِ۔

تمل :-ن۔مؤل: تم <س: تمہِ + ک: اَل]۔ یُس تم آسہِ۔ تمہِ لد۔ شانشہِ لد۔ یُس سخ پھرٛکھ کھسان آسہِ۔

تماشہِ :-ن۔مؤل: تماش <ف: تماشہ۔۱۔نظارٕ۔ وُچھنہ لایق۔ (کینٛہہ) ییٚہ وُچھِتھ اِنسان خوش گژھِ۔۲۔ گنٛدُن دروُگن، کھیل۔۳۔ کانٛہہ عجیب پأتھر۔م۔ بأزی گار تماشہٕ۔۴۔ رنٛگ، در۔ نخرٕ۔ ۵۔کھلونہٕ (گنٛدنُک کرنُک)۔ گنٛدنہٕ خاطرٕ کانٛہہ چیز (شُرِس بیترِ)۔

تماشہِ بین :-۱۔ تماشہِ وُچھن وول۔ تماشہِ گیر۔۲۔سُہ شخص یُس کُنہِ دؤری موج تُلہِ تہٕ منٛز اَژنہٕ۔ بےدرٕد۔

تماشہِ کرٕنی :-۱۔ کھیلہٕ کرنہٕ۔ گنٛڈُن۔۲۔ (نزلہٕ کنی) وژن کرٕنی، گنٛدٕ باشہِ کرنہٕ۔ واسرنٛگ کرٕنی۔ وَرکرٕنی۔ نخرٕ کرٕنی۔

تماشہِ گوٚر :-۱۔ تماشہِ بناون وول۔ گنٛدن تماشہِ بناون یا کِنن وول۔۲۔ نخرٕ کرن وول۔ تماشہِ کرن وول۔ وَژن کرن وول۔ (ورگہٕ) مسخرٕ گنٛدن گوٚر۔

تماشہِ وُچھُن :-۱۔ دِل بہلأیی بیترِ باپتھ نظارٕ وُچھُن (کُنٛیُک تہٕ) تفریحہٕ باپتھ یا دِل خوش کرنہٕ باپتھ کانٛسہِ ہنٛز حرکژ یا کُنٛیُک نظارٕ وُچھُن۔۲۔ (ورگہٕ پأٹھی) کانٛسہِ بےکینٛہہ بناوتھ ییٚہ تہٕ نہٕ مۆحسوس کرُن۔۳۔ کانٛہہ ناکارٕ حرکت کران وُچھِتھ تہٕ نہٕ تَس کینٛہہ وَنُن۔ ژھوپہٕ دَم کرِتھ وُچھُن۔

تماشہِ ہاوُن :-۱۔ (شُرِس بیترِ) دِل خوش کرنہٕ باپتھ کانٛہہ عجیب پأتھر یا کھیل ہاوُنی۔۲۔ (ورگہٕ پأٹھی) کتھ فِکرِ تارٕنی۔ قِصاص ہیوٚن (ییٚہ چھ ہرونِیژ پأٹھی وَنان)۔

تمالہِ :-س: تمالہ۔ اَکہِ گُلکیٚ وٕتھر، تیز پٔتر۔ ییم چھِ پولاوس بیترِ مُشکہٕ باپتھ ترٛ اوان۔

تمام :-ن۔مؤل: تمام <ع: تمام < تم۔۱۔ سورے پۆرٕ۔ عأٹلم۔ مکمل۔۲۔ سأری پرٛتھ کانٛہہ۔

تمہِ :-م۔مؤل: تمہِ <س: تد۔ یوسہٕ نہٕ بروٚنٛہہ کُنہِ آسہٕ۔ ییٚمی ہنٛز کتھ چلان آسہٕ۔ تِہنٛدی کِنی۔

یٖمیُک ذِکر چلان آسہِ تہٕ یہِ نہٕ بروٗنہہ کنہِ آسہِ۔

تمہِ پتھ گُن :-۱۔ کُنہِ (چیز) پتھ گُن یُس نہٕ نظرِ تَل آسہِ۔۲۔ اَمہِ اپور گُن۔ اَتہِ اپور۔ مِ: تمہِ پتھ گُن چھےٚ پٔنٕنۍ مرضی۔

تمہِ پُرٛشھۍ :- تٕوَ کنۍ۔ تمہِ باپتھ۔ تمہِ خاطرٕ۔

تمہِ رَنٛگہٕ :-۱۔ تمہِ رٔنٛگۍ۔ تِتھٕ کنۍ۔ تِتھہِ پأٹھۍ۔ تمہِ رٕپٕ۔ ۲۔ تمہِ کنۍ۔۳۔ تمہِ موکھٕ۔ تَمہِ باپتھ۔ تٕوٗ موکھٕ۔ ۴۔ کُنہِ رنٛگہٕ یٖمیُک ذِکر آسہِ چلان۔

تمہِ کنہِ :-۱۔ تمی موکھٕ۔ تٕوَ کنۍ۔ تمہِ پُرٛشھۍ۔۲۔ تمہِ بدلہٕ۔

تمہِ کھوتہٕ، تمہِ کھوتَن :- تمہِ کھُستھ۔ تمہِ ہُر۔ یہِ چھُ دون چیزن پانہٕ وأنۍ مُقابلہٕ کرن وِزِ وَننہٕ یوان۔ یٖمیُک ذِکر چلان آسہِ تَتھ مُقابلہٕ تہٕ یُس نہٕ بروٗنہہ کنہِ آسہِ۔

تمہِ موکھٕ :- تمہِ خأطرٕ۔ تی زأنِتھ۔

تمہِ نِشہِ :-۱۔ تمہِ کھوتہٕ۔ تہِ کرنہٕ کھوتہٕ (یٖمیُک ذِکر چلان آسہِ)۔۲۔ تہِ سپدنہٕ کھوتہٕ۔ مِ، تمہِ نِشہِ رَچھِ نس خوداے۔

تمہِ وُشأنۍ :- تمہِ رٔنٛگۍ۔ تیأرٕ۔ تمہِ کنۍ۔ تٕوٗ موکھٕ۔ تٕوَ کنۍ۔

تَمےٚ :- >س: تانہِ + ایَو۔۱۔ توے۔ توے کنۍ۔ تَمےٚ باپتھ۔ تُمسے خأطرٕ۔۲۔ خاص کٔرِتھ تمہِ زَنہِ (تیمی سُند کینٛہہ وَننہٕ آسہِ یوان، تیٚمی سٕنٛز کتھ یا ذِکر چلان آسہِ)

تَمُن :- ن۔ مؤل: تمن >س: تمہ۔ دٕہہٕ ستۍ گومُت کرٛیہنیر۔ کرٛیہنیرُک سُہ تاہ یُس کُنہِ چیزس دٕہ لگنہٕ ستۍ یٖہیہِ۔ کرٛیہنہٕ ژرٛوٹ۔

تَمن لیٚوٗل :- سہ رَنَن بانہٕ یُس یُرٛ کالہٕ پٔٹھ ورتاوَس منٛز آسنہٕ کنۍ تمنہٕ ستۍ کرٛہُن آسہِ گومُت۔

ٲمنۍ بُتھ :- (ل۔م) تمنہِ ستۍ گومُت کرٛہُن بُتھ۔ (ورگہٕ پأٹھۍ) خجالتھ۔ مُنٛہہ کالہٕ۔

ٲمنۍ تأو :- (ل۔م) ٲمنۍ لد تأو۔ یتھ تاوِ تَمُن لأرِتھ آسہِ، سٕبٕٹھاہ کرٛیہنیار آسہِ۔۲۔ (ورگہٕ پأٹھۍ) سٕبٕٹھاہ تَمُن۔ تاوِ ژ کٕیُک ہیوٗہ کرٛیہنیار۔

ٲمنۍ تأو پھیرٕنۍ / گرٛشھنۍ :- بُتھِس کرٛیہنیار پھیرُن۔ کرٛہُن بُتھ گرٛشھن۔ ٲمنۍ کٕتر گرٛشھنۍ۔ (خجِل گرٛشھنہٕ کنۍ یا کُنہِ کتھِ کنۍ)۔

ٲمنۍ کٕتر :- (ل۔م) یَتھ کتر تَمُن لأرِتھ آسہِ۔ ٲمنۍ لد کٕتر۔ دٕہۍ لد کٕتر۔ سٕبٕٹھاہ تَمُن۔ بُتھیُک کرٛیہنیار، سیأہی۔ کرٛہُن بُتھ۔ ہٲیہِ ژھٹھ۔ ہأیہِ بُتھ۔ (کُنہِ ناکأمی، بیمارِ یا بےٚ یزتی یا غمہٕ کنۍ گومُت) مِ، تَس اُس یہِ خبر بُوٗزِتھ ٲمنۍ کٕتر پھیرمٕرٛ۔

ٲمنۍ کٕتر پھیرٕنۍ :- (بُتھِس) ٲمنۍ تأو گرٛشھنۍ۔ کرٛہُن گرٛشھن۔ بُتھِس کرٛیہنیار پھیرُن۔ ہأیہِ ژھٹھ پھیرٕنۍ (تھکنہٕ کرنہٕ کنۍ بیمار یا ناکأمی بیترِ کنۍ)

ٲمنۍ کٕتر گرٛشھنۍ :- بُتھِس ہأیہِ ژھٹھ پھیرٕنۍ۔ ٲمنۍ تأو گرٛشھنۍ کرٛہُن بُتھ گرٛشھن۔ بُتھِس رَنٛگ ڈٕلُن۔

سیأہی پھیرٕنی ۔ (کُنہِ ناکأمی ،بِمارِ یا خُجل گژھنہٕ ،کِنی)۔

تمُن کرُن :۔تمُن لارٕناوُن۔ کرُہن کرُن۔ م، گرُہُن وُچھنہٕ باپتھ گژھِ شیٖشہٕ تمُن کرُن۔

تمُن گژھن :۔تمُن لارُن۔ کرٕیہنیار پھیرُن۔ کرٕیہنُن ۔۲۔ (ورگہِ پأٹھی) (بُتھ) کرُہُن گژھن۔ مُنٛہہ کالہِ گژھن۔ مَسکہِ صوٗرتھ گژھنی۔ خُجل گژھن۔ رَب لدنہٕ یِنی ۔۳۔ (ورگہِ پأٹھی) وومیذ ژٕنہٕ گژھنہٕ، میٛژ گژھنی۔ ناکام۔ روزُن۔ بیپأری روزُن۔ م، تَس بِچارَس گوسأری سے طمہس تمُن۔

تموٗگون :۔ن۔ مؤل: تموٗگن < س: تموگُنہَ ۔۱۔ پرٛتھ کُنہِ چیزٕچ گوڈنچ حالتھ یتھ منٛز سُہ حرکتھ اَندر آسہِ ۔م، گٹہٕ، مُڈٕگی ۔۲۔ کرٛؤد۔ غوصہٕ ژٕکھر ۔

تموک :۔ن۔ مؤل۔ تماک < اَسپانی: تبیکو < اَنگ: ٹبیکو ۔ اکہِ لوکٹہِ کُلکِ کرٛٹھِ دارٕ وٕتھر یمن ہُنٛد تأثیر نشہِ یا کأف کھارُن یا مومنیار پأدٕ کرُن چھُ۔ یمَن برٕگن چھِ چۆرٕ کرٕتھ سگریٹھ سِگار بیترِ بنأوِتھ یا چلمہِ منٛز ترأوِتھ تہٕ ژٕکھ دِتھ اَسہِ سٕتی اَمیُک دٕہہ ہوان۔ پھسکھ کرٕتھ چھس ”ناس“ بناوان۔ تمأکی گُل چھُ شکلہِ کِنی وانگن گُل ہیٛؤتہٕ اُٹھی سۆمب آسان۔

تمأکی :۔یتھ یا یَس تمأ کس سٕتی واٹھ آسہِ ،توٗلُق آسہِ ۔ م ۔ تمأکی ڈبہِ ۔۲۔ تموک کِنن وول ۔ تمأکی وول ۔ م: سونہٕ تمأکی ۔

تمأکی پان :۔مَسالہِ بیترٕ لأگتھ پان یتھ (کھنہٕ تموک تہٕ سٕتی ترأوِتھ آسہِ ۔

تمأکی پیڈٕ :۔سانٛچہِ منٛزٕ پھیرُمُت تموک تگار بیترِ منٛزٕ۔ تمأکی تۆدٕ یُس تموک کِنن والین تگارس منٛز بروٚنہہ کنہِ آسان چھُ ۔

تمأکی ٹوٗپ :۔سوگوژٕ ہش یتھ منٛز (تمأکی) بیٛول آسان چھُ ،یہ چھُ تمأکی گُلس نیران۔

تمأکی ٹٹھ :۔تموک چَنٛگ سخ طلب۔ تماکیُک نشہِ۔

تمأکی چلم :۔أکِس چلِمہِ یوتا تموک۔ تیٛؤت تموک یؤت اکہِ وِزِ (چلمہِ منٛز برٕتھ) چَنٕہٕ ییہِ ۔

تمأکی دام :۔تمأکی کَش۔ تمأکی سؤٹھ۔

تمأکی کاٹھ :۔۱۔ تمأکی کُلکِ نَل ،دَن بیترٕ ۔۲۔ تمہٕ تُجہ ،کاچھِ بیترِ یمہِ تماکہِ منٛز نیران چھےٚ ۔

تمأکی گُل :۔چلمہِ منٛزُک دوٚدمُت یا اَڑ دوٚد تموک، یَس تموک چَنہٕ پتہٕ پتھ گن روزان چھُ ۔

تمأکی ہاکھ :۔۱۔ اکہِ قِسمُک ہاکھ، یہ چھُ تمأکی وٕتھر ہیؤہ (بوٚڈ تہٕ موٚٹ) آسان۔ (دپان یہ چھُنہٕ بُتھِ جان گژھان)۔۲۔ ہاکھ یُس تتھ زٕمینَس وَونہٕ ییہِ یتھ منٛز تموک تہٕ وۆومُت آسہِ ۔

تموک چۆن :۔چلمہِ منٛز تموک برٕتھ ،تیُٛنگل بیترِ تھٲوِتھ تمہِ کِس دٕہَس دام دیُن ۔

تمبہٕ :-ن۔مؤل:تمب <س:تمبھ <ع:تنبیہ۔ ہرتال۔
دُکانن یا کارٕ بأری اَدارَن ہُنٛد بَند گژھن (گُنہٕ
اکتمامہٕ یا ماتمہٕ موکھہٕ)
تمبیٖہہ :-ن۔مؤل: تمبیٖہہ <ع: تنبیہہ۔ا۔نہیب۔
کھتیر۔ہبن۔۲۔بیم۔روب۔کھرٛنگ۔
تمبلہٕ ٹُلنہٕ :-ا۔ووٹہٕ ٹُلنہٕ۔ووٹہٕ ٹلان پکُن (چاروأے
سُند)۔۲۔(ورگہٕ پأٹھی) ئلہٕ (تھوٗد) وۆتھی
وۆتھی گژھن۔ پھیٖنچن ووتھُن۔
تمبلُن :-مؤل۔تمبل <ویدک، تمر۔ا۔ بےٚ تأبی۔
دُتاؤلی۔اِضطراب۔تشویش۔پریشأنی۔پراکندگی۔
تذبذُب۔گبراہٹھ۔۲۔(گُنہِ پیٹھ) دِل ووٚٹھ
کڈُن۔گُنہٕ پیٹھ دِل لگُن۔گُنہِ پیٹھ ٹور پیوٚن۔
آنتہٕ گژھن۔۳۔باثرُن۔گابرُن۔کھوژُن۔
پریشان گژھن۔
تمبلاوُن :-ا۔ کینٛہہ بأوِتھ کانٛہہ بےٚ تاب
کرُن،آنتہٕ کرُن۔ ووٹہِ اُنُن۔ مُڑراوُن۔
۲۔کھوژٕ ناوُن ووٚٹھ کڈناوُن۔
تمثیٖل:-ن۔مؤل:تمثیٖل <ع:تمثیٖل۔ا۔مثال (گُنہِ ستی
ہِشر دِیُن (کتھِ یا مضموٗنس منٛز)۔۲۔کِنایَتَن
کانٛہہ کتھ وَنٕنۍ۔مثالہِ پأٹھی کانٛہہ کتھ وَنٕنۍ۔
۳۔حکایتھ۔دٔلیل۔قِصہٕ۔۴۔کانٛہہ فِچر بیترِ۔
تمنا:-ن۔مؤل:تمنّا <ف:تمنّا <ع:تمنّیٰ۔أری زوے۔
اَرمان۔ خأہش۔طمع۔یژھُن۔کینٛہہ چیز
پرٛاوٕنک شَر۔
تمنا روزُن:-اَرمان نہٕ پوٗرٕ گژھن۔یِہ یوٗ ژھمُت آسہِ
تہٕ نہٕ سپدِتھ ہکُن۔طمع روزُن۔شرٕ ے روزُن۔
تمنّا سورُن:-خأہش موٕکلٕنۍ۔طمع نہٕ روزُن۔
تمنّا نیرُن :-أری زوے پوٗرٕ گژھن۔خأہش پوٗرٕ
گژھنۍ۔یِہ یوٗ ژھمُت آسہِ یا یِہ انسان بیٚژھِ تہٕ
بَنُن۔شَر نیرُن۔ارمان نیرُن۔طمع نیرُن۔
تمہیٖد :-ن۔مؤل:تمہیٖد <ع:تمہیٖد۔گوڈٕ کتھ۔دیباچہٕ
(کتاب ہُنٛد بیترِ)۔
تَن ا:-م۔مؤل:تَن <ف:تَن۔س:تنُہ]جِسم۔شَر یرٕ۔
پان۔کاے۔موٚر۔
تَن ناوٕنۍ :-(ل۔م) پان چھلُن۔سرٛان کرُن۔
غوٗسل کرُن۔
ہ۔تن ۲:-(تَنس،تنکھ،تَنم،تَنے)۔یِہ چھُ اَکھ پوٚت
لوٚگ کینٛژن لفظن ستی آش یا مَرضی بیترِ ہاوَنہٕ
باپتھ وَرتاونہٕ یوان۔مِ،بٔ زی تَن خوداے۔
کرٕ بس ہے خوش تہٕ روٗزی تَن سانے۔
تنب :-م۔مؤل: تنبہ <ع: طَنَب۔(کھوٚل تہٕ)
زیوٗٹھ کُٹھ۔سَبہٕ لایق کُٹھ۔ہال بیترِ۔زیوٗٹھ
وۆٹ۔
تنزُل:-ن۔مؤل۔تنزُل <ع: تنزُل]۔رِگرُن۔
زَوال۔پتھ گژھن۔ہُدوسُن۔
تنکھ :-م۔مؤل:تنکھ <س:تنکا <تن]۔ژری دووِیا

پھپتہٕ بیترٕ۔ اکہِ قسمُک پٹہٕ۔ کھوٚل چُرمہٕ۔

تنکہِ دار:۔ یتھ تنکھ لاٗ گتھ آسہِ۔ تنکھ لاٗ گتھ۔

تناز:۔ن۔ موٗل: تناز <ع: تنازع]۔ نیاے فضیٖحہٕ۔ جگرٕ۔ فساد۔ لڑاے۔ پھلٹہٕ وَن واد۔ ہرٕ ہر۔

تناو (طناب):۔ دزٕاٗنی۔ ناوِ بیترِ لمنہٕ باپتھ سَتھرٕ رز۔

تناوَر:۔ موٗل: تناوَر <ف: تناور۔ پولُر۔ پوٚل۔ ویوٚٹھ پوٚٹھ اوٚردوٚر (موٚہٹیو)۔

تن تنہا:۔ کُنُے زوٗن۔ بِل کُل کُنُے۔ اَکُے۔ کُن پان۔ کُن زوٗن۔

تنہِ نال:۔ سُہ نال یتھ بٹہٕ بَدل تنٔی آسہِ۔ اکہِ قسمُک پھبرنہٕ نال یتھ دٕچھنہٕ کنہ باٗن (اکہِ خاص آیہ) نبر کڈتھ آسان چھےٚ تہٕ پھکیس نش بنٛد گژھان چھےٚ۔ اَتھ چھُ بنٛد گژھنہٕ باپتھ ٹوٗپلہ پھوٚل لاٗ گتھ آسان۔ وُچھو "تنٔی ا" تہٕ۔

تنہٕ:۔ موٗل: تنہٕ <س: تدانیم۔ تمہِ وقتہٕ پٹھٕ، تمہِ ساتہٕ پٹھٕ (یتھ کُن اِشارٕ آسہِ)۔ تنہٕ پٹھٕ۔ تیپتہٕ کالہٕ پٹھٕ وُنیک تام۔

تنہٕ پٹھٕ:۔ تمہِ وِزِ شوٚروٗ گژھتھ۔ تمہِ وقتہٕ پٹھٕ۔ تنہٕ۔ تیتس کالس۔

تنہٕ شُت/شتُن:۔ تنہٕ پٹھےٚ۔ تمی وَقتہٕ پٹھٕ۔

تنہٕ گتھ:۔ ن۔ موٗل: تنگتھ <تنہِ <تنہٕ ننہٕ: نژنچ لہر <تنوم تہٕ تنہ ننہٕ دیری دیری نا دیری نا +س: گتہ] پاٗتھر۔ سانگ، نخرٕ، وَر۔

تنہٕ منہٕ:۔ دِلہِ جانہٕ۔ پوٗرٕ پاٗٹھی۔ دِل دِتھ۔ پوٗرٕ توجہ دِتھ۔

تنہٕ منہٕ لگُن:۔ کُنہِ کامہِ دِلہِ جانہٕ پتہٕ لگُن۔ کانٛہہ کاٗم موکلاونہٕ باپتھ پوٗرٕ پاٗٹھی دِل دِتھ پتہٕ لگُن۔

تنہٕ ننہٕ:۔ م۔ موٗل: تنہٕ ننہٕ <تنوم تہٕ تنہ ننہ۔ نژن لہرِ ہُنٛد پٔتیم حصہٕ]۔ ۱۔ اکھ آواز یوسہٕ سیتارٕ چہ آوازِ سٟتی ہم وَزن چھےٚ، وایَن واٗلی چھِ پانس سٟتی (سیتارٕ وایَن وِزِ) زیوٚ یہ آواز کڈان۔ ۲۔ خوٚشی۔ خوش گژھن۔ ۳۔ نخرٕ بجر۔ واس رَنگ، وَژن۔ مِ، منٛزٕ چھنس تنہٕ ننہٕ۔

تنُن:۔ موٗل۔ تن <س: تن۔ مُ: س: تنہٕ۔ ۱۔ اُویُل گژھن، زاُویُل گژھن۔ نِکُن۔ پتلہٕ گژھن۔ وٕچھر کم گژھن۔ ۲۔ موچر کم گژھن۔ آب ہیوٚہ گژھن۔

تنوُل کرُن:۔ <ع: تناوُل] (بتہٕ بیترٕ) کھیوٚن۔ (خاص کرتھ سالہِ سبہ پٹھ)۔

تنبر:۔ <س: تنہ+ اَر]۔ توٗن آسنچ حالتھ۔

تنتھر:۔ ن۔ موٗل: تنٔتر <س: تنتر۔ ۱۔ (ہیٚنٛد بن منٛز) اَکھ مذہبی کتاب۔ شو شاستھر۔ ۲۔ رٔژن، رٔسمن، رِواجن ہُنٛد طریقہٕ (کینٛہہ لوٗکھ چھِ "تنتھر" بدلہٕ "تنٛدر" تہٕ وَنان)۔

تنٔتر تارٕکی:۔ تنٔتر تاکاٗر (ہیٚنٛد بن منٛز) مذہبی رٔژن رِواجن منٛز لوٗکن رہنماٗیی کرنٛچ کاٗم یا کار (کینٛہہ لوٗکھ چھِ "تنٔتر تارٕکی" بدلہٕ "تنٛد

رِتارٕ کی'' تہٕ ونان۔

تَنٛتر تارٕ کاز:۔ تَنٛتر تارکہٕ سُنٛد کار، کام۔ تَنٛتر تارٕ کی۔

تَنٛتر تارُک:۔ <س: تَنٛتر+تارَکہٕ۔ یُس ہِنٛدہن مذہبی رَسمن رِیژن یا رِواجن ادا کرنس منٛز رہنمائی کران آسہٕ۔ مذہبی کامن تہٕ رِیژن منٛز (لُکن رہبری کرن وول۔

تجسیم:۔ ن۔ مؤل: تجسیم <ع: تجسیم] جوٗتُش۔ علمٕ مہٕ نوٚجوٗم۔

تَنجر:۔ تنٛگی۔ ژھوچر۔ (جایہِ بیترِ ہُنٛد) سبٹھاہ تنگ آسُن۔ (ورگہٕ پاٹھی) نہٕ آسُن، موٚحتاجی، غُربتھ، تنٛگی، کمی (پوٗنٛسِچ بیترِ)۔

تنخاہ:۔ ن۔ مؤل: تنخاہ <ف: تنخواہ۔ گنڈتی پاٹھی یوسہٕ اُجرتھ مُلازمَس ترٕ طلَب۔

تنخاہ دار:۔ تنخاہ نِنہٕ وول۔ مُلازِم پیشہٕ۔

تَنٛڈ:۔ سوٗ زمین یوسہٕ جنٛگل صاف کٕرِتھ لاگنہٕ لایق بناونہٕ آسہٕ آمٕژ۔

تنٛڈل:۔ م۔ مؤل۔ تَنٛڈل <س: تَنٛڈلہ۔ ۱۔ تگ۔ صَف۔ لٲن۔ ۲۔ پنٛگتھ۔ جماتھ۔ (تیداد کٕنی) واریاہ۔ م، پوٚترٕ تنٛڈل۔

تَنٛڈلہِ تھوٗن:۔ تگہٕ تگہِ تھوٗن۔ صَفس منٛز تھوٗن۔ لٲنہٕ تھوٗن۔ سبزس منٛز تھوٗنٕ (چیز بیترِ)۔

تَنٛڈلہِ روزُن:۔ سبہٕ بہن۔ صَف گنڈنٕ۔ صَفہٕ دِتھ بہُن یا روزُن۔ لٲن بناونٕ۔ تگہٕ تگہِ روزُن۔

تَن دِنٕ:۔ <س: تنہٕ+دا۔ ۱۔ (کُنہِ کامہِ کُن) توجہہ دِیُن۔ ۲۔ مٔتہِ ہیوٚن۔ ذِمہٕ واریاژ کُردرلاگُن۔

تندرُست:۔ مؤل۔ تندرُست <ف: تندرُست]۔ اوٚز دوٚر۔ صحتھ منٛد۔ یَس اوٚز زُو آسہٕ۔ اَرِزوٕ۔ یَس زُووارِ وَتہٕ آسہٕ۔

تندرُستی:۔ م۔ مؤل: تندرُستی <ف: تَندرُستی] زُوٗک آر بر۔ اوٚز جان۔ اوٚز زُو۔ زُووارِ وَتہٕ آسُن۔ صحتھ۔

تنظیم:۔ م۔ مؤل: تنظیم <ع: تنظیم۔ نظم۔ ۱۔ اِنتظام۔ بوٚنٛد بَس۔ ۲۔ (کانٛہہ سیاسی، مذہبی یا سماجی) جماتھ۔ پارٹی۔

تنقید:۔ م/ن۔ مؤل: تنقید <ع: تنقید <نقد۔ کُنہِ اَدبی فن پارس چھیٚتی کرٕ ہنٛز ژارِنی۔ سام ہیٚنٛی۔

تنگ۱:۔ مؤل: تنگ <ف: تنگ۔ ۱۔ کھجرٕ کم (بانہٕ، جاے بیتر)۔ ۲۔ چُست۔ یہِ نہٕ کھُلہٕ ڈُلہٕ آسہٕ۔ یہِ نہٕ ڈیوٚل آسہٕ۔ ۳۔ (ورگہٕ پاٹھی) چورتہٕ بنٛد۔ موٚحتاج۔ ۴۔ (ورگہٕ پاٹھی) نِنہٕ۔ عاجز۔ پریشان۔ سختی اَنٛد رٕ بسپر۔ ۵۔ نبد یوٗر۔ ہاروٚدیارو روس۔

تنگ اَنُن (کرُن):۔ ۱۔ عاجز اَنُن۔ نِنہٕ اَنُن۔ بُسپر اَنُن۔ گیوٗرٕ تُلُن۔ اَرٕ اَنُن۔ ۲۔ (ورگہٕ پاٹھی) یِذا دِیُن۔ تکلیف واتناوُن۔

تنگ گرٛژھن:۔ ۱۔ (ورگہٕ پاٹھی) نِنہٕ یُن۔ عاجز۔ گیوٗر ووٗتھن۔ جیرٕ یُن۔ بیزار گرٛژھن۔ جیرٕ یُن۔ بیزار

گرٕژھن (کُنہِ یا کانٛسہِ نِش)۔ ژلنُس واتُن۔ شرارتھ کھسُن۔۲۔ (ورگہِ پاٹھی) پانٛسہِ ٹوٚنک نہٕ روزُن۔ پانٛسۍ تنگی گرٕژھنۍ۔ مالی حالتھ خراب گرٕژھنۍ۔۳۔ (ورگہِ پاٹھی) چورتہٕ گرٕژھن۔ بنٛد گرٕژھن (کُنہِ موکھہِ)۔

تنگ یُن:-۱۔ عاجزیُن۔ نِنہٕ تہٕ کھیٚنہٕ یُن۔ گیوٚر وۄتھُن۔۲۔ (کُنہِ یا کانٛسہِ نِش) بیزار گرٕژھن۔

تنگ۲:- دالہٕ یا نوارِ رَنٛدُک یُس پلنٛس یا زپنٛس گُرِس یڈ ٹلی گنٛڈِتھ آسان چھُ۔

تنگ کش:- پلنٛگ سہٕ رَنٛدُک یتھ ستۍ تنگ گنٛڈِتھ چھُ آسان۔

تنگہٕ ا، تنگ:-ن۔ مؤل: تنگ <ف: تنگ۔ گُرِ سُنٛد کمر بنٛد۔ سہٕ رَنٛدُک ییمہٕ ستۍ گُرِس زین یا پلنہٕ بنٛد چھُ آسان، یہٕ چھُ گُرِس یڈ ٹلی تارنہٕ یوان، اَتھ چھِ "زیر بنٛد" تہٕ وَنان۔

تنگہٕ چارُن:-۱۔ تنٛد چیر گنٛڈُن۔ گُرِس کمر بنٛد کسُن۔ (ورگہِ پاٹھی) کانٛہہ کینٛہہ کرنس پیٹھ آمادٕ کرُن۔ چار ژانُن۔

تنگہٕ۲، تنگہٕ لوٚر:-ہش- ووٚدرۍ وانٛچہ "تورِ وچہِ" پھرنہٕ باپتھ رَژ۔ وُچھو "تورٕ وٹ" تہٕ۔

تنگہٕ رَز:- ووٚدرۍ دورِ ہنٛز سو رَز یوسہٕ تنگہٕ لُٹھس بنٛد چھےٚ کران۔

تنگہٕ لوٚٹھ:- رَز یوسہٕ دورِ ہنٛدِس لوٚرِس پھیرناوتہٕ

کپرس دٕرٕ رَٹان چھےٚ۔

تَن مے تا:-م۔ مؤل۔ تَن مے تا <س: تَن مے تا]۔ تیٚتھے ہیوٗ ہٕ بنُن۔ تسی ہیوٗ ہٕ بنُن تمۍ سُنٛدے رٕپھ بنُن۔

تنوین:-<ع: تنوین]۔ (ل۔م) نوٗنِ ساکن (عربی زبٲنۍ منز) زٕ زبر، زٕ زیر، زٕ پیش ییم کُنہِ حرفس پیٹھ دِنہٕ ستۍ نوٗنِ ساکنٕچ آواز نیران چھےٚ۔ م: فوراً: فورن۔

تنہا:-مؤل: تنہا <ف: تنہا۔ اَکُے۔ کُن۔ اَکھ۔ کُنُے زون۔

تنہائی:-م۔ مؤل: تنہاے <ف: تنہایی۔ ۱۔ کُنبر۔ کُن آسُن۔ ۲۔ لوٚب آسُن۔ الگ آسُن۔ ۲۔ لوٚب آسُن۔ اَلگ آسُن۔

توجُہ:-ن۔ مؤل: توجہ <ع: توَجُّہ۔ ۱۔ دیان۔ کُنہِ کُن یا کانٛسہِ کُن مَن لاگُن۔ ۲۔ خیال ظوٗن۔

توَن:-م۔ مؤل: توَن <توَنٛد، <س: تُنٛد]یڈ۔ شِکم۔ بنٛڈر (یہِ چھِ ووٚہوٕ پاٹھی کانٛسہِ یڈس وَنان)۔

توَے:- تمی موکھہٕ۔ تمی مؤجوٗب۔ تمی کِنۍ۔ تمی سَببہٕ۔ تمی باپتھ۔

تواضع:-ن۔ مؤل: تواضع <ع: تواضع، وضع۔ ۱۔ خاطرِ۔ پزٕژھی لاز۔ ۲۔ اکہِ سرکاری محکمُک ناو۔ ۳۔ نرمی۔ عاجزی۔

تواضع کرُن:- (کانٛسہِ) پزٕژھی لاز کرٕنۍ۔ خاطر کرُن۔

توانگر:-ن۔ مؤل: توانگر <ف: توانگر]۔ بتٕر۔ طاقتھ۔ زور۔ جگرٕ۔ م: مےٚ چھُنہٕ کھاندرس سوٚمب توانگر۔

توأریخ :-م۔مؤل: توأریخ <ع: تواریخ <تأریخ ۔ ارخ۔ا۔(کُنہ قومہٕ کِہن یا کُنہ مُلکہٕ کِہن) پتھ کالہِ سپدِ ٕمتِین واقاتن ہنز دَستاویز یا ترتیب وار بیان۔ ہسٹری۔۲۔سو کتاب یتھ منز (کُنہ قوٕمکۍ یا مُلککۍ) پتھ کالہِ سپدِ ٕمتۍ واقاتھ سِلسلہٕ وار دَرِج آسَن۔

توأریخ دان :-توأریخ زانَن وول۔

توٕ۱:-ن۔مؤل: تو <پرٛاکرت: تویہَ <س: تپکہَ۔ ا۔تأو یتھ پٮ۪ٹھ ژوچہِ پاکہٕ اَنہٕ یِن۔۲۔سو بٔڈ تأو یا کھوٗل بانہٕ یتھ منز بَر بُزٕ ژٕ سکھ اناجس بیترِ ترأوِتھ بُزان چھِ۔۳۔ پٮ۪تر بیترِ یتھ منز کاندُر زأوی جِہ ژوچہِ (کیک بیترِ) پاکہٕ اَنان چھِ۔

توٕ۲:- <س: تد+ایَو۔تمہِ موکھہٕ۔تمہِ باپتھ۔تمہِ پرٛژھی۔

توٕ باپتھ :-تمہِ خأطرِ۔تمہِ باپتھ۔

توٕ پتہٕ، توٕ پتھ، توٕ پتَن، تمہِ پتہٕ :-تہٕ سپدِتھ۔تہٕ کٔرِتھ

توٕ کارنہٕ :-تمہِ موکھہٕ۔توٕ سببہٕ۔توٕ کٔنۍ۔

توٕ کٔنۍ :-تمہِ پرٛژھی۔تمہِ کھوتہٕ۔

توٕ کھوتہٕ، توٕ کھوتَن :-تمہِ کھوتہٕ۔تمہِ نِشہٕ کھٔسِتھ۔

توٕ موکھہٕ :-تمہِ موکھہٕ۔تمہِ کٔنۍ۔تمہِ سببہٕ۔

توٕ نِشہٕ، تمہِ نِشہٕ۔تمہِ کھوتہٕ :-تہٕ کرنہٕ کھوتہٕ۔

توٗن :-ن۔مؤل: تو <پرٛاکرت: توٗنہ/س: تپنہ۔ ا۔(تاوِ پٮ۪ٹھ) بُزَن۔لہوٗنک پھٔش دِیُن۔بَر بُزی وانہٕ (اَناج بیترِ) بُزٕن۔

توٗن پھٔش :-توٗنہٕ ہَنا۔لہوٗن پھٔش۔(ورگہٕ) دَدارِ رَژھا (واتناوِنی)۔

توٕ بُز :-بُزٕن پھٔش۔لہوٗن پھٔش۔ژھو کھ۔

تۆتھ وۆن :-تۆتھ تھۆن۔(ل۔م)(بٲول بیترِ) لہوٗن پھشادِتھ وۆن۔(ورگہٕ) فۆضوٗل کأم کرٕنۍ۔م: توہَس دوگ دِنۍ۔

توحید :-ن۔مؤل: توحید <ع: توحید] کٔنِس خوداِیس پٮ۪ٹھ پَژھ۔خوداے کُن زانُن۔ؤحدأنی یتھ۔

تورات :-م۔مؤل۔تورات۔ <ع: تورات] یہوٗدین ہنز مذہبی تہٕ اِلہأمی کتاب۔ اکہِ آسمأنی کتابہِ ہُند ناو یوسہٕ حضرت موسیٰؑ پأغمبرس پٮ۪ٹھ نأزِل سپز۔

توسُلہٕ :-ن۔مؤل: توسُل <ع: توسُل]۔ؤسیلہٕ۔ رِشتہٕ۔تولُق۔واٹھ۔سِلسلہٕ۔وأسطہٕ۔

توفیق :-ن۔مؤل: توفیق <ع: توفیق]۔دَیہِ سُند یرٛژھن۔خودایہ سُند کأنسہ بندس کانہہ رُت کأم، کارکرُن یرٛژھن۔ہمتھ، حوصلہٕ۔طاقتھ۔دیہِ سٕنز یأری۔

توقع :-ن۔مؤل: توقع <ع: توقع۔ا۔آش۔وومید۔ سَتھ۔۲۔پَژھ۔بۆرۆسہٕ۔

توکل :-ن۔مؤل: توکل <ع: توکُل۔پژھ۔یٔقین۔ بۆرۆسہٕ۔اعتبار۔دَیَس پان پٔشراوُن۔خوداِیس

پٔپھ پڑھ۔

توکلس پٔپھ تڑ اوُن :- پڑھ کرِتھ کانٛسہِ کانٛہہ چیز (گنز رنہٕ کرنہٕ ورائی) دیُن۔

توکل کرُن :- دَیَس پان پٔشر اوُن۔ دَیَس پٔپھ تڑ اوُن۔ (کُنہِ مامَلس منز کانٛسہِ ہِنٛدس وَننہٕ نَس پٔپھ یا کانٛسہِ پٔپھ) پڑھ کرنی۔

تولیا، توٗلیا :- م۔ مؤل۔ تولیا > اَنگ : ٹاویل۔ پان بیترِ وۅتھراونہٕ باپتھ اَنگوچھ یا پکلو۔

توہین :- ن۔ مؤل۔ توہین > ع: توہین۔ ۱۔ (مذہبی مامَلَن منز) گُستاخی۔ ۲۔ (کانٛسہِ بُزرگہٕ سٕنٛدِ ناو) ناشایان کلامہ۔ ۳۔ ہتکھ بےٚ یزتی۔

توہین عدالتھ :- (عدالتس منز) تِتھ کتھ زیوٗ نیرٕنی یوسہٕ عدالتکس شانس خلاف آسہِ۔

توہین گژھُن :- ۱۔ بےٚ یزتی گژھنی۔ ہتکھ کرنہٕ یُن (کانٛسہِ)۔ ۲۔ مذہبس یا کانٛسہ یا کانٛسہِ بُزرگس مُتلق کانٛہہ ناشایان کتھ وَنٕنی۔

تہہ :- وُچھو "تاہ"۔

تہہ بہُن :- آرامہٕ سان بہُن۔ رَسہٕ بہُن۔

تہہِ تیغ (کرُن) :- ۱۔ (شرٛاکہٕ یا شمشیرٕ ستی) مارِتھ ژھٕنُن۔ ۲۔ سخ شَلکھ کرُن۔ ۳۔ تختہٕ تاراج کرُن۔ فان کرُن۔ ختم کرِتھ تھوُن۔ بیخ وُڈاوٕنی۔ بیوٗل تانی گالُن۔

تہہ زمین :- سرکارکہِ طرفہٕ کرایہ پٔپھ دِنہٕ آمٕت زمین۔

تہیہ (کرُن) :- ن۔ مؤل: تہیہ > ف: تہیہ > ع: تہیہ]۔ دٕوراراد، اَٹل فأصلہٕ، قصد (کرُن)۔

تہہ بنٛد :- ن۔ مؤل: تہہ بنٛد > ف: تہہ بنٛد۔ ۱۔ دتہٕ تَل اکہِ قسمُک جامہٕ۔ پیٹی کوٹھ۔ ۲۔ سولوکٹ کپر ژادر یوسہٕ پأجامہٕ بدل گنڈنہٕ چھےٚ یوان۔

تہہ بالا :- ن۔ مؤل: تہہ بالا > ف: تہہ و بالا۔ ہیوٚر بون زیر زبر۔ کھسہٕ وَس۔ وَس کھور کھس کھور۔

تہجُد :- ن۔ مؤل: تہجُد۔ > ع: تہجد۔ اَکھ نماز یوسہٕ نِصف۔ شبہٕ پتہٕ سونتھ پھولنس تانی کُنہِ تہٕ وِزِ پرنہٕ یوان چھےٚ۔ (یِژپأٹھی چھِ یہ نماز رأژ ہِنٛدِ ترٛیِیمہِ پہرٕ پران)۔

تہجُد گزار :- ۱۔ تہجُد پرَن وول۔ یَس تہجُد پرنُک عادَتھ آسہِ۔ ۲۔ (ورگہ) پرہیز گار۔ نیکھ رُت۔ عابد۔

تہجُد وقتس :- رأژ ہِنٛدِ ترٛیِیمہِ پہرٕ۔

تہہ خانہٕ، تاہ خانہٕ :- ن۔ مؤل: تہہ خان۔ > ف: تہہ خانہٕ]۔ لرِ جایہ ہُنٛد زمین تلُک پور۔

تہمد :- وُچھو "تہہ بنٛد"۔ مانے ۲۔

تیمُم :- ن۔ مؤل: تیمُم > ع: تیمُم۔ آب نہٕ آسنہٕ سببہٕ مُسلمانَن ہُنٛد اَکھ طہارت۔ یتھ لٔندر یا کھ میٚژٕ ستی کھونہٕ وُنس تام زبن تہٕ بتھس پھش چھُ یوان دِنہٕ۔

تیار :- مؤل: تیار > ف: تیار > ع: طیار۔ سکھرِتھ۔

آماد۔۲۔ رضامند ۔ آنٛکارس پٹھ ۔ م، سُہ تہٕ چھُ یہٕ کأم کرنس پٹھ تیار۔۳۔ پوٚختہٕ، پَیوٗمت ۔ آمُت (موٚ بیترِ)۔ کھٮ۪نس لایق (بتہٕ سیُن بیترِ) ۔۴۔ مُکمل سپُدمُت ۔ بنیوٗمت ۔ بُنتھ ۔ لاگنس یا ورتاوس لایق۔ مِ، کھور بانہٕ چھےٚ تیار، ہرگا لاگکھ تہٕ لاگ ۔۵۔ ووتمت ۔ بالغ ۔ نیتھرس لایق۔ کماوُنس لایق ۔م، تَس چھُنہٕ ووٗنی پرواے نیٚچُو چھُس تیار۔

تیارس پٹھ واتُن :۔(ل۔م) کانٛہہ کھٮ۪نہٕ چیز تیار سپدتھ واتُن کانٛہہ کھٮ۪نہٕ چیز تیار کرن وِزِ ژھیٚپھ دِنی تہٕ تیار گژھنس پٹھ وأتتھ پیوٚن ۔ تیارُک مأ لکھ بُنُن ۔

تیارُک مأ لکھ :۔یُس تیارس پٹھ واتہٕ ۔ یُس نہٕ تیار کرنس منٛز (بتہٕ سیُن یا بیٚیہٕ کینٛہہ کأم بیترِ) اَتھ روٚٹ کرِ اَماپوٚز زیٚیلہِ تیار گژھِتمہٕ وِزِ بیٚیہٕ وأتتھ ۔ہٹہٕ مٹگ شُر پکھ۔

تیاروتیار:۔وُچھو''تیار بہٕ تیار''

تیار آسُن :۔۱۔ سکھرِتھ آسُن ۔۲۔ آماد آسُن ۔ رَضامند آسُن ۔۳۔ بُنتھ آسُن ۔ بنأوِتھ گُرتھ آسُن ۔۴۔ مکمل آسُن ۔ وَرتارس لایق آسُن ۔ ۵۔ رُنتھ پاکِتھ آسُن ۔ رُنتھ گُرِتھ آسُن ۔ کھیوٚن لایق آسُن ۔ ۶ ۔ پٔتھ آسُن ۔ پوٚختہٕ آسُن (موٚ بیترِ)۔

تیار بہٕ تیار :۔۱۔ سُوتھ کیٚپٹھ (پلو بیترِ) بنأوِتھ۔ سُوتھ گُرتھ ۔ تیار گٔری تھٔے (پلو یا چیز) ۔ مِ، لیفہٕ چھےٚ ازکل تیار بہٕ تیار کِننہِ گژھتہٕ اَنتہٕ ۔ ۳۔ بلکُل تیار۔

تیارتھوٗن :۔۱۔ بنأوِتھ تھاوُن (کانٛہہ چیز بیترِ) ۔ ورتاوس لایق بنأوِتھ تھوٗن ۔ ۲۔ سکھرأوِتھ تھوٗن ۔ شیٚرتھ تہٕ پٔرِتھ تھوٗن ۔۳۔ مکمل گُرتھ تھوٗن ۔۴۔ رُنتھ گُرِتھ تھوٗن ۔ رُنتھ پاکِتھ تھوٗن ۔ کھیوٚن لایق بنأوِتھ تھوٗن ۔

تیارروزُن :۔سکھرِتھ روزُن ۔ پٔرِتھ روزُن ۔

تیارکرُن :۔۱۔(کُنہِ کلمہٕ بیتر موکھہِ) بیٚاکھ آماد کرُن ۔ رَضامند کرُن ۔ کمبر گنٛڈ ناوُن ۔۲۔ بناوُن ۔ گرُن ۔ ورتاوس لایق بناوُن ۔۳۔ کھیوٚن لایق بناوُن ۔ رَنُن پاکہٕ وُن ۔۴۔ مکمل کرُن ۔ اَنٛد واتناوُن ۔ ۵۔ سکھراوُن ۔ پرُن ۔مِ: تُہی گریوٚن مہرازٕ تیار، سالر چھِ پژاران۔

تیار گژھن :۔۱۔ سکھرِتھ روزُن ۔ تیار روزُن (کُن گژھنہٕ کرنہٕ باپتھ)۔۲۔ (کُنہِ کلمہٕ بیترِ خأطرٕ) آمادٕ سپدُن ۔ تیار سپدُن، یا رَضا مند گژھن ۔ ۳۔ مکمل سپدُن ۔ ورتاوس لایق بُنُن ۔۴۔ پٔیُن ۔ پوٚختہٕ گژھن ۔ ییُن (موٚ بیترِ) ۔ کھٮ۪نس لایق گژھُن (بتہٕ سیُن بیترِ) ۔ رَننہٕ ییُن ۔

تیأری :۔م۔موٗل: تیأری <ف: تیار <ع: طیار۔

اَسکھر۔ سنٛز۔ بۄنٛدبس ۔اِنتظام ۔ م: دٕیکھ سأئرِ و تیٲری پتہٕ گژھِ ژیر۔٢۔ بناونہٕ پنٛچ عمل۔

تیٲری آسٕنۍ :-١۔ اِنتظام بیترٕ کٔرتھ آسُن ۔ سنٛز کرِتھ آسُن (کٔنٛیٖگ) ۔ بۄنٛدبس کرِتھ آسُن ۔٢۔ تیار آسُن ۔ جلدٕے سپدُن ۔ یا بنہٕ وُن آسُن۔

تیموٗر :-اَکھ مشہوٗر تاتاری پادشاہ یٚمِس أمیر تیموٗر یا تیموٗرِ لنگ تہِ ونان أسی۔

تا

تا :-<ف: تا۔١۔ تام ۔ توٚت تام ۔ یوٚت تام ۔ یوٚت تامتھ ۔ یٚتِس کالس ۔ یہِ چھُ یِژ پأٹھی فارسی فِقرن منٛز یِتھِ پأٹھی استیمال سپدان ۔ م۔ تا اَبد۔ تا ایں دَم۔

تا اَبد :-<ف: تا + ع: اَبد]۔ ہر ہمیشہِ ۔ قیامتہٕ کِس صُبحس تانۍ ۔ روزِ محشرس تانۍ ۔ ہمیشہِ خأطرٕ ۔ اَندٕ وَنٛد۔

تاب :-ن۔ مۄل: تاب <ف: تاب ۔ ژٕہٕ ۔ صبر ۔ ضبط ۔ برداش۔

تاب اَنُن :-ژأٹِتھ ہیکُن ۔ برداش کرُن ۔ کُنہِ چیٖہ تیزی بڑ وٗٹھہ کُنہِ دٕرِتھ ہیکُن۔

تاب تہٕ تحمل :-برداش ۔ ژٕہٕ ۔ صبر ۔ پڑُن پڑارُن۔

تاب کرُن :-١۔ ژٕہٕ کرٕنۍ ۔ صبر کرُن ۔ پڑارُن۔ ٢۔ ژألُن ۔ برداش کرُن۔

تاب نہٕ اَنُن :-برداش نہٕ کٔرِتھ ہیکُن ۔ ژأٹِتھ نہٕ ہیکُن۔

تاب نہٕ آسُن :-بےٚ تأبی آسٕنۍ ۔ ژٕہٕ کرنُک ماد نہٕ آسُن۔

تاب نہٕ روزُن :-١۔ ژأٹِتھ نہٕ ہیکُن ۔ برداش نہٕ کٔرِتھ ہیکُن ۔ صبر نہٕ کٔرِتھ ہیکُن ۔٢۔ پانس تام نہٕ روزُن۔

تاب نہٕ یُن :-١۔ ژٕہٕ نہٕ کٔرِتھ ہیکُن ۔٢۔ ژأٹِتھ نہٕ ہیکُن ۔ برداش نہٕ کرُن۔

تابان، تابہٕ وُن :- <ف: تابان < تابیدن۔ پژزلہٕ وُن ۔ چمکدار۔

تابأنی :-گاہ ۔ پژٕو ۔ چمکھ۔

تابہٕ دانہٕ، تابدان یا تاپدان :-ن۔ مۄل: تابہٕ وُن۔ <ف: تابدان۔١۔ روشن دان ۔ تاپہٕ دلنہٕ ۔ دارِ پیٹھ کٔنٛیٖگ سُہ حِصہٕ (یِژ پأٹھی جالہِ دار یا پنٛجرٕ ہیوٗہ) یِمہٕ کِنۍ تاپھ بیترٕ پِوان چھُ ۔٢۔ چھٔترٕ۔ ٣۔ (ورگہٕ پأٹھی) تاپہٕ نِشہِ بچاونہٕ باپتھ پنہٕ موٗر۔

تابیدار (تابعدار) :-مۄل: تابیدار۔ <ع: تابع + ف: دار۔ ١۔ فرمانبردار ۔ ماتحتھ ۔٢۔ نوکر خأدِم۔

تابناکھ :-ن۔ مۄل: تابناک <ف: تابناک]۔ تابہٕ وُن ۔ پژزلہٕ وُن ۔ چمکدار ۔ گاہ ترٛاوُن۔

تاپہٕ دانہٕ :-١۔ (لوکٹرِ پیٹھ کٔنٛیٖگ) ۔ روشن دان۔ لوکٹ دأر یا دوٗب بیترٕ (کُٹھس گاش، تاپھ اَژنہٕ خأطرٕ) ۔٢۔ چھٔترٕ۔

تاپھ :-ن۔ مۄل: تاپ <س: تاپہٕ ۔ م:؛ ف: تاب۔

۱۔ آفتابُک تاپہٕ وُن تہٕ وُشن گاش یُس کُنہِ چیزَس پیٹھ سیوٗد پیٚیہِ۔ ۲۔ ترٛٹر ۔ گرمی۔
۳۔(ورگہٕ پاٹھۍ سختی (روحانی یا جسمانی) ۔
۴۔(ورگہٕ) ہوکھ دوٗر۔ جان موسم ۔ نبہٕ دوٗر۔ مِ، تاپٕنۍ دوہ۔

تاپَس :-(تتھ جایہِ) ییٚتھ تاپھ آسہِ ۔تاپہٕ چہٕ جایہِ۔

تاپس بیہناوُن :-۱۔ (ل۔م) ییٚتھ تاپھ آسہِ تتی بیہناوُن۔ ۲۔ (ورگہٕ پاٹھۍ) کامہِ کارٕ منز کڈُن۔ کامہِ، کارٕ روس کرُن۔ بے کار کرُن۔ ٹکٕتھ تھوُن (کانہہ)۔

تاپس تھوُن:-۱۔ تتھ یا تپاری تھوُن ییٚتھ یا پاری تاپھ آسہِ ۔۲۔ ہوکھناونہٕ باپتھ ترٛاوُن۔ (تاپس)۔ ۳۔ (کُنہِ کامہِ کارٕ، چیز یا رِتہٕ موقعہٕ نشہِ) محرٛوم کرُن ۔لوٗب تھوُن۔ اَلگ تھوُن۔

تاپہٕ توٗت :-۱۔ تاپہٕ ستۍ تتھوٗمت ۔ یُس تاپہٕ ستۍ تتھوٗمت آسہِ۔ یُس تاپہٕ ستۍ زر یا ترٛٹر آسہِ کھوٗتمت ۔۲۔(ہزلہٕ پاٹھۍ) یُس ئوی ئوی دیارٕ بنہٕ کنہٕ نشہِ آسہِ کھوٗتمت۔

تاپہٕ دزٛامُت :-یتھ تاپھ لوٗگمت آسہِ ۔تاپہٕ ستۍ ہوکھہٕ ونہٕ آمت (دانہٕ بیترِ)۔

تاپہٕ دزٛاو :-یتھ تاپھ دِنہٕ آمت آسہِ ۔ یتھ تاپھ لوٗگمت آسہِ تاپہٕ تاپھ لوٗگمت آسہِ تاپہٕ دزٛامُت (پھَل، دانہٕ بیترِ)۔

تاپہٕ ژٕنٛڈ :-سخ توٗت تاپھ (یُس نہٕ اِنسان ژالِتھ ہیکہِ)۔ تاپہٕ کرٛاے۔

تاپہٕ سحر :-بے وقٕ سحرُک بتہٕ۔ ڈُلی سحر۔ یہٕ چھِ تتھ کھنٛبس ونان یُس شُربن روزٕ دٲری منز کھیوٗن دِوان چھِ ییٚلہِ تم روزٕ درٛ روزنس پیٹھ اِصرار کرُن۔

تاپہٕ ستۍ دٲر چھٕٹ راونۍ :-وُمر ضایہ کرٕنۍ۔ وٲنسہِ اَندرٕ نہٕ کینٛہہ تہٕ ہیٚچھُن۔

تاپہٕ کباہٕ :-۱ ۆژھ ۔کمزور۔

تاپہٕ کڈُن:-(کانٛہہ سرٕ ہُل چیز) تاپس تھٲوِتھ ہوکھناوُن۔ تاپس تھوُن (خوشکھ کرنہٕ باپتھ یا ہوکھناونہٕ باپتھ)۔ تاپھ دیُن (کُنہِ اُدرِس چیزَس)۔

تاپہٕ کرٛاے:-تاپہٕ ژٕنٛڈ۔

تاپہٕ لوٗ :-سوٗت سوٗت تاپھ۔ یتھ تاپس نہٕ زیادٕ وُشنیر آسہِ۔

تاپہٕ لیٚلۍ :-تاپٕھے تاپھ۔ تاپہٕ پھوٗتی۔ ییٚژ کال پوشہِ وُن تاپھ۔

تاپہٕ یاوٕ:-سہٕ یُس ترٕ منزٕ تہٕ پاٹھۍ پلوتہٕ ململہٕ پلو لاگہٕ۔

تاپُل :-خوش یوٗن تاپھ "تاپُل" چھِ تاپس ٹاٹھنیار سان ونان ۔ ییٚژ پاٹھۍ چھِ یہِ شُری کِندان کِنداں ونان۔ مِ: اَپارِ چھیو کنہٕ تہٕ کترے بیور یتوتاپلیو۔

تاپھ پورُن :-تاپُک ترٛٹر لگُن۔ تاپُک ترٛٹر نہٕ

برداش کرِتھ ہکُن۔ تاپس نہٕ بہتھ ہکُن۔ تاپس بہتھ ووشُلُن۔

تاپھ پیوٚن:۔۱۔اَفتابہٕ کھسُن۔۲۔ آفتابُک نیٚبہٕ وُن تہٕ وُشُن گاش کُنہِ جایہِ واتُن یا پیوٚن۔ م۔ کھوٗفر کُنِ چھُنہٕ تاپھ پیوان۔

تاپھ دِین:۔۱۔تاپس بہُن۔ تاپس بہتھ وُشنیر کرُن۔ تاپھ چھاوَن۔۲۔ کانہہ چیز تاپس تھوٗن۔ کانہہ چیز تاپس تھوٗتھ ہوکھناوُن۔ کانہہ چیز تاپہٕ کڈُن۔

تاپھ کرُن:۔اَبِ یا رژٕلنی (اوٗبر بیترِ ژٕلُن) نب نوٗن نیرُن۔

تاپھ کھیوٚن:۔۱۔ (کُنہِ چیزس) تاپھ لگُن۔ واریاہس کالس (کانہہ چیز) تاپس روزُن تہٕ ہوکھُن۔۲۔سیٹھاہ تاپھ لگنہٕ کِنۍ زکھ واتُن۔

تاپھ لگُن:۔(دانہِ بیترِ) تاپہٕ ستیٚ ہوکھُن۔ تاپس ترأوِیٕمتس چیزس یُتھ تاپھ دِین آسہِ تیُتھ لگُن۔

تاتار:۔ن۔موٗل۔تاتار <ف: تاتار/یوٗنانی: ٹارٹاروس]۔ پرأنس ترکِستانس منز اکھ علاقُک ناو، دِپان چنگیز خان اوس اَتیٚ زامُت۔

تاتأری:۔۱۔تاتارُک روزن وول۔ تاتارُک بسکین۔ ۲۔تاتارس منز بنیوٗمُت یا وودپدیوٗمُت۔ ۳۔تاتارِچ زبان۔۴۔(ورگہٕ) عجیب۔

تاج:۔ن۔موٗل: تاج <ع/ف: تاج۔۱۔ اکہٕ قسمُک شاہی کلہٕ وٚلِنۍ۔۲۔جاناوارن ہُند پھوٚنگ یا ژھوگ۔۳۔(ورگہٕ پأٹھی) بادشاہی۔راج۔

تاجِ خروٗس:۔(ل۔م) کوکرِ سُند تاج۔تہٕ ڈیٚتھ گومول۔

تاج تخت (تخت وتاج):۔پادشاہی۔حوکوٗمتھ۔راج

تاج پوٚشی:۔(شہزادس بیترِ) تاج کلس پیٹھ تھوٗنک رَسم۔ تختک وأرِث بناونک رَسم۔

تاجدار:۔تاجہٕ وول۔ تاج لأگتھ۔۲۔ بادشاہ۔راز۔ ۳۔سُہ جاناوار بیترِ یَس کلس پیٹھ ڈٕہرتھ پھوٚنگ یا پھٔن آسہِ۔ م، تاجدار سرُ پھ۔ سٔتُت چھُ تاجدار جاناوار۔

تاج تارُک:۔سُہ لٔڑ دار تارُک یتھ لوٚٹ ہیوٚ رُگن آسہِ۔

تاج محل:۔سنگہٕ مرمرُک سُہ خوٗبصوٗرت مقبرٕ یُس شاہجہانن پننہِ مٔلی کانہہٕ ممتاز محل ہِنٛدِ خاطرٕ آگرہ شہرس منز بنووُمُت چھُ۔ یہِ چھُ دُنیہُک اکھ عوٚجوٗبہٕ مانہٕ یوان۔

تاچھ:۔موٗل۔چھ]۔اَچھ دادیُک اَکھ پھیکہٕ دوا۔

تاڈُن ا:۔موٗل۔تاڈ <س: تاڈنا۔ نصیحتھ کرِنی۔ڈانٹُن۔ سمجاوُن۔ اَڈز اَڈ کرِنی۔

تاڈُن ۲:۔موٗل: تاڈ <پراکرت: تڈ۔ <؟س: ترکنہٕ۔ م:ہ تاڈنا]۔ ژرژُن۔ وُچھُن۔نظر تھوٗنی (کانٛسہِ ہِنزن حرکژن بیترِ) زاگُن۔

ٹاڈنا:۔م۔موٗل: تاڈنا <س: تاڑنا۔۱۔لانہٕ طانہٕ۔

اُڈزاُڈ۔ڈاٗنٹن۔روبہٕ داب۔ہوٚاری (شُرس
کِتُس بیترِ ہیم تھوَنہٕ باپتھ)۔۲۔ اُصیچتھ۔پَرپَر۔
تمبیہ۔

تارٕ:-م۔مؤل: تار > س: تار۔ ا۔ کولہٕ، سَرَس یا
سۆدرَس بیترِ ناوِ یا ژھانٹھِ اَپور ترُن۔ اکہِ بٔٹھِ
پیٹھٕ بیٚیس بٔٹھس واتُن۔۲۔اکہِ جایہِ پیٹھ بیٚیس
جایہِ ہوامنز وُپھ نِتھ بیترِ واتُن۔ م، تیوٚت
اَژھبن رۆد پیوٚن ژٔرِ یا ہارِ دِتُن نہٕ تار۔
۳۔ڈٔری یاوُکھجر۔ سُہ فاصلہٕ یادٔور بر یُس
اکہِ بٔٹھِ پیٹھٕ بیٚیس بٔٹھس تام آسہِ۔ م۔ یتھ
کولہٕ کوتاہ تار آسہِ۔۴۔ تارٕ دٕنی۔کولہٕ بیترِ تار
دِنچہ ہارٕ۔ تار دِنکی دیار۔ م۔ ناوِ تارس کیاہ دِمہٕ
بو۔۵۔ سمسارٕ کہِ سوکھٕ دوکھٕ نِشہِ اَپور ترُن۔
نجاتھ مُکتی۔ موکجار۔۶۔ واروستار۔ اَتھ وَتھ۔
۷۔ژونگ تھوَنہٕ باپتھ لبہِ منز یا لبہِ نبر کوٚڈمت
لوکُٹ طاقچہٕ۔ژاٗنگی تار۔۸۔ سوئیٹ، وُدر بیترِ
یُس شُربن ہِندِ موکھٕ داربن لاگان چھِ یُتھ نہٕ
زَن شُر دارِ کَنی گژھ ہِ کرِ۔۹۔ لوکٕٹ سُم۔ موموٗلی
کٔدلہٕ ہَنا کولہِ ترنہٕ خاطرٕ۔

تارٕ ترُن:-(کولہٕ بیترِ) تار دِتھ اَپور ترُن۔ تاردیٖن
بیٚیس بٔٹھس واتُن۔۲۔ کاٗنہہ مُشکِل تہٕ سخ کاٗم
کرنس منز کامیاب سپدُن۔ کُنہِ مُشکِل کامہِ تار
لگُن۔۳۔ نجاتھ لبُن۔ مُکتی ہٕنی۔ تار لگُن۔

تارٕ ناو:-سو ناو یوٚسہٕ گٹھس پیٹھ اَپارِ یپور تار دِنہٕ
باپتھ آسہِ۔ یتھ ناوِ کٕنتھ تار دِنہٕ ییہِ۔

تارٕ نور: -سُہ نور یُس ہِمِ منز کُنہِ کھیہ یا سَنہِ جایہِ بیترِ
پیٹھی آب اَپور تارنہٕ ییہِ۔

تارٕ ہاٗنز:-(کولہٕ بیترِ) تار دِنہٕ وول ہاٗنز۔ سُہ
ہاٗنزیُس ڈٔری یا وَس لٔوکن (ناوِ کٕنتھ) تار دِتھ
پٔتن رٕزی کماوان آسہِ۔

تار آسُن:-کاٗنہہ تہٕ سبٹھاہ مُشکِل کرِتھ کاٗم کرنک
طاقتھ آسُن۔ کاٗنہہ تہٕ سبٹھے کرِتھ کاٗم لَدواتناونک
گاٹہٕ آسُن، کوٗٹھی آسنی۔ واروستار آسُن۔

تار بوزُن:-کاٗنہہ کاٗم اَتھس منز ہینہٕ برونٹھہ تمہٕ
کہِ اَند واتنکی اِمکانات وُچھنی۔ کاٗنہہ کاٗم مَنٹہِ ہینہٕ
برونٹھہ پٔنی زور وُچھنی۔ پٔنی کوٗٹھی وُچھنی۔ پٔتن
استید ادوُچھن۔

تار بوزنہٕ یُن:-(کاٗنہہ کاٗم اَتھس منز ہینہٕ برونٹھہ)
تمہِ کہِ وبتر اُوِتھ ہکہِ نچ تہٕ اَند واتہٕ ناوِ نچ پانس
پیٹھ پَرٕتھ آسنی۔ پٔنن (پننہٕ نبن) کوٗٹھن تہٕ
زورن ہُند اندازٕ آسُن۔

تار دیٖن:-ا۔(ڈٔری یا وس، کولہٕ بیترِ) ناوِ منز یا
ژھانٹھ وٗاتِھ اپور ترُن۔ اکہِ بٔٹھِ پیٹھٕ بیٚیس
بٔٹھس واتُن (ناوِ یا ژھانٹھِ) اَپور واتُن۔ مِ،
مےٚ دیُت ناوِ دیارِ تار۔۲۔ ڈٔری یا وس یا کولہِ
ہِند اکہِ بٔٹھِ پیٹھ بیٚیس بٔٹھس واتناوُن۔ م،

ہانزو ناو چھے بہانے تارٕ وُن تار دِیہِ پانے ۔

۳۔ (ورگہٕ پاٗٹھی) بیٛاکھ کانٛہہ کاٗم اَند واتناونس لایق بناوُن ۔ بیٛاکھ تارٕ تارُن ۔

تارزاٗنُن :- تار بوزُن ۔ کانٛہہ کاٗم اَتھس منٛز ہیٛنہٕ برونٛہہ پننہٕ نٟن کوٗتھن کُن وُچھُن ۔ پنٕنۍ طاقتھ تہٕ پنٕنۍ زور سرِ کرٕنۍ زِبہٕ (کاٗم کرن وول) ہیٛکا یہٕ کاٗم اَند واتناٗوِتھ ۔

تارکرُن :- بوزٕ شوزٕ کرِتھ باٗ گرُن ۔ تتھٕ پاٗٹھی باگے بوزٕنۍ یُتھ پرٕتھ اَکِس ہیٚوُے باگہِ ییہِ (بتہٕ، پاٗنسہٕ بیترِ باٗ گرٕن وِز) ۔ تتھٕ پاٗٹھی باٗ گرن یُتھ پرٕتھ کانٛسہٕ برابر برابر حصہٕ ییہِ ۔

تارلگُن :- ا۔ بیٛیس بٹھس واتُن (تار دِتھ) ۔ تارٕ ترُن ۔ اَپور واتُن ۔ ۲۔ (ورگہٕ پاٗٹھی) (کُنہِ کامہِ ہُند) اَند واتُن، پوٗرٕ گژھُن، موکلُن ۔

۳۔ (ورگہٕ پاٗٹھی) نجاتھ لبُن ۔ مُکتی ہٕنٛز ۔

تاروُچھُن :- وار وبتار وُچھُن ۔ پنٕنۍ کوٗتھ وُچھنۍ ۔

تار۲ :- م۔ مؤل: تار حف: تار ۔ ا۔ پَن (کُنہِ تہٕ چیزٕک) داو ۔ ۲۔ کُنہِ داٗنچ زاٗوِج داو ۔ م، بجلی تار ۔

۳۔ سازن ہُند پَن (یتھ سور نیران چھُ) ۔

تارِ زاٗویُل :- (کٕٹیل بیترِ) یُس نہ موٗٹ آسہِ ۔ زاٗویُل کٕٹیل ۔

تار بوزٕنۍ :- (صوٗفی یانہٕ کتھ) ساز بوزُن ۔

تار کڈٕنۍ :- ا۔ (کُنہِ چیزس) پَن کڈُن ۔ ۲۔ تار بناوٕنۍ ۔ کُنہِ داتس تار تیار کرٕنۍ ۔

تار واینۍ :- ساز (سیتار بیترِ) وایُن ۔

تار۳ :- م۔ مؤل: تار ح ا/ ہ: تار ۔ سُہ پاٗغام یا شیٛچھ یُس اَکہِ جایہِ پیٹھٕ بیٛیس جایہِ بجلی ہٕندِ قووتہٕ ستی واتناونہٕ ییہِ ۔

تار بوب :- سُہ مُلاٗزِم یُس تار گرس منٛز تارٕ دِنس تہٕ رٹنس پیٹھ آسہِ ۔

تار دِنۍ :- کانٛسہِ تارٕ ہٕندِ ذٔرۍ یہِ شیٛچھ پاٗغام سوزُن ۔ اَتھ مانیٛس منٛز چھِ "تار سوزٕنۍ" تہٕ ونان ۔

تار گر :- سو جاے یا دفتر یتھ پیٹھ تارٕ ہٕندۍ ذٔرۍ یہِ شیٛچھ پاٗغام سوزنہٕ کرنہٕ آسہِ یوان ۔

تار مُنی آڈٔر :- تارٕ ہٕندِ ذٔرۍ یہِ کانٛہہ شیٛچھ بیترِ واتٕنۍ ۔

۲۔ (ہزلہٕ پاٗٹھی) کُنہِ ماٗلیچ یا کتھہِ ہنٛز (گرٕ ہی تھے) خبر گژھنۍ، شیٛچھ واتٕنۍ ۔

تار واتٕنۍ :- تارٕ ہٕندِ ذٔرۍ یہِ کانٛہہ شیٛچھ بیترِ واتٕنۍ ۔

۲۔ (ہزلہٕ پاٗٹھی کُنہِ ماٗلیچ یا کتھہِ ہنٛز (گرٕ ہی تھے) خبر گژھنۍ، شیٛچھ واتٕنۍ ۔

تارژھ :- وُچھو "تارژ" ۔

تارکھ :- "تارک" لفظُک جمع ۔ ا۔ وار یاہ ستارٕ ۔ نِکۍ زوت گاشر ۔ ۲۔ آبس منٛز پیٛتی نِکۍ نِکۍ تیلہٕ ٹیکۍ ۔ ستارٕ ۔

تارکھ گاش :- ا۔ تارکن ہُند گاش ۔ سُہ گاش یُس تارکھ دِن ۔ ۲۔ سبٹھاہ کم گاش ۔ سُہ گاش یُس

گٹہٕ پچھہ رأ ژراتس آسان چھُ۔

تارَکھ گنز رٕنی :-ا۔تارکن شُمار ہیوٚن۔۲۔(ورگہٕ پأٹھی) وُنیوٗنڈُر گژھنہٕ کنی، ہُشار روزنہٕ کنی یا بیہنہٕ کُنہ کُن کل(فِکِر) آسنہٕ کنی مُشکلہٕ سان راتھ کڈٕنی۔

تارَکھ نَب :-ا۔تارکو بَرِتھ آسمان۔۲۔اوبرٕ بیترِ روٗس آسمان۔صاف نَب۔

تارَکھ مال :-<س: تارکہ+مالا۔ا۔اکھ روپہ یا سونہٕ وَس یتھ تارَکھ شکلہٕ ژژٹ چھےٚ آسان۔

۲۔اکھ آتش بازِ ہُنٛد ناو۔

تاراج :-ن۔موٗل: تاراج<ف: تاراج]۔لوٗر پار۔ سَم سوٗترٕ۔تباہی۔برٕبأدی۔ٹوٗٹھ۔ٹوٗٹن واد۔ لوٗٹھ۔ڈُبہ ڈاس۔

تاراز :-سُہ پَن یُس سازس درٕ چھُ رٹان۔(کأنی شال ووٗنن والین ہنٛد لفظ)۔

تارِ-تھلہِ (گژھن)۔آچھِ آلونٛد۔چورتہٕ۔کُنہ چیز باپتھ بند(گژھن)۔روٹہٕ(گژھن) م۔مَن گوتارِ۔

تارِ گژھن :-چورتہٕ گژھن۔آچھِ گژھن۔روٗزِتھ گژھن۔کُنہ چیز باپتھ روٹہٕ گژھن۔(ہزلہٕ سان) حأران گژھن۔پریشان گژھن۔

تارِ رَنٛد :-رَنٛدُک اکھ قسم یمہٕ ستی تالہ بیترٕ سیز راوان چھِ۔یہ اکی اَتھہ پکناونہٕ یوان۔

تارا :-م۔موٗل: تار<س: تار۔تارکھ۔م۔ہنبہ چہ تار۔

تار۲ :-<س: ترٕ] ترٕ یے۔ترٕ یے سَر۔ترٕن تام۔یِیے ترٕ یے ہی۔

تارِ تُر، تارِ تیُز :-اکہ قسمچ مُچ یمیُک موٗل سبٹھاہ زیوٗٹھ تہٕ زأویُل(تارہیوٗہ) چھُ آسان۔(یہ پچھےٚ اکھ بوٗٹی)

تارِ ژ ا :-م۔موٗل: تارژ]۔لوٚکٹ ترٕ کر یمہٕ ستی صراف (سوٗنر بیترِ) سون۔بیترٕ تولان چھِ۔

تارِ ژ۲ :-ووٚوِری وانس "ہر کانہٕ" پپٹھ کنہٕ گنٛڈتھ پَن۔ "ہرکانہٕ" چھےٚ ووٚوری وانس پتھ کنہٕ آسان۔

تارِ کانج :-م۔موٗل: تارِ کانج<س: تار+کانڈ۔(ل۔م) سوکانج یا کر بیترِ یمہٕ پیٹھی تار دِتھ کُن وأتتھ ہیکی زِ۔ (ورگہٕ پأٹھی) کأنسہِ نِش واتنگ سِلسلہٕ۔توٗلق۔ کأنسہٕ ستی کرہٕ مژ پلہٕ وَن۔

تارِ کانج کرٕنی :-(دژالہٕ سُنٛد یا منٛزِری یأری سُنٛد) دون درمیٚن منز سلسلہٕ پأدٕ کرُن۔توٗلق بڈراوُن۔

تارِنی :-(ل۔م) کانٛہہ مادٕ چیز کُنہِ ژدِس منز برُن یا یپارِ اپور پکناوُن۔(ورگہٕ) دوکھ دیُن۔ ژھلرُن۔بأزی دِنی۔

تارُد :-سُہ ٹھیلہ پکوٚیُس گُرِس پلنس تَل آسان چھُ۔

تارُف (تعارُف) :-ن۔موٗل۔تارُف<ع: تعارف]۔ زان۔وأقفیَتھ۔زان۔پچھان۔پرٕژے۔

تارُک ا :-ن۔موٗل: تارک<س: تارکہ۔ا۔تارَن وول۔تار دِنہٕ وول۔وَتھ ہاوَن وول۔یُس تگنٛیارِ زانان آسہِ۔۲۔(ہیٚنٛدیٚن منز) مذہبی

روسوٗمات انجام دِنہٕ وِزِہیٚند ایتھ دِنہٕ وول۔ وتہِ
ہاوُک (مذہبی کامن منز) ۔۳۔یہ چھُ کینژن
لفظن ستی پوٗت لوٗگ ہیوٚہ لگان۔ مِ، تنتر
تارُک، کولہِ تارُک۔

تارُک۲ :۔ن۔موٗل: تار <س: تارنہَ۔ ۱۔اپور
واتناوُن۔ اکہِ بٹھہِ پیٹھہ بییٚس بٹھس واتناوُن۔
بیا کھ تارِ تارُن ۔۲۔کامیاب کرُن (اِمتحانس
بیتر) تاردیُن ۔۳۔ کانٛہہ چیز گُنہِ (کتابہِ
بیتر) پیٹھہ پھرُن ۔نقل کرُن ۔۴۔ گُنہِ سرٕ و
یا زٕ منزی کانٛہہ چیز ژاٹُن یا کڈِتھ ژٹین۔
م، سرٕ شنہِ پَن تارُن ۔۵۔ (کانٛہہ چیز) اکہِ
جایہِ پیٹھہ بییٚس جایہِ واتناوُن، اٹُن یا چمکناوُن۔
۶۔گُنہِ مرحلہِ منز (بیا کھ) کڈُن (کانٛسہِ)
گُنہِ کامہِ بیتر تاردیُن ۔

تارُن :۔ن۔موٗل۔تار <س: تارنہَ۔ ۱۔ اپور
واتناوُن ۔اکہِ بٹھہِ پیٹھہ بییٚسِ بٹھس واتناوُن۔
بییٚس تاردیُن ۔بیا کھ تارِ تارُن ۔۲۔کامیاب
کرُن (امتحانس منز) ۔تاردیُن ۔۳۔ کانٛہہ
چیز گُنہِ (کتابہِ بیتر) پیٹھہ پھرُن ۔نقل کرُن۔
۴۔گُنہِ سرٕ و یا زٕ منزی کانٛہہ چیز ژاٹُن یا کڈِتھ
ژٹین ۔مِ، سرٕ شنہِ پَن تارُن ۔۵۔ (کانٛہہ چیز)
اکہِ جایہِ پیٹھہ بییٚس جایہِ واتناوُن، اٹُن یا
پکناوُن ۔۶۔ گُنہِ مرحلہِ منز (بیا کھ) کڈُن
(کانٛسہِ) گُنہِ کامہِ بیتر تاردیُن۔

تارِ وٚنی :۔تارِ دِنچ موٗزوٗری۔تارِ دِنچہِ ہار۔

تارِ وُن (تارِ وول) :۔۱۔تار دِنہٕ وول۔ناوِ اکہِ
اَنٛدٕ پیٹھہ بییٚس اَنٛدس واتناوُن وول۔تارِ ہانٛز۔
۲۔(ورگہِ پاٹھی) دَے۔خودا۔ماملہٕ اَنٛزراوَن
وول۔تارِ وُن ۔مِ: ہانٛزو ناوچھے بہانے، تارِ
وُن تاردِیہ پانے۔

تاروزٕ :۔ن۔موٗل۔ تاروز <س: تار۔اکہِ قسمُک
تپلہٕ پھَل۔

تارپیڈو :۔ن۔موٗل: تارپیڈو <اَنگ: ٹوارپیڈو۔اکہِ
قسمُک آبدوز اٚلہِ یُس گُنہِ جہازس ستی ٹکراٚوِتھ
پھٹان تہٕ تتھ چھلہٕ کران چھُ، یہ چھُ سِگار چالہِ
آسان۔

تارپین :۔م۔موٗل: تارپین <اَنگ: ٹرپنٹین / ٹر
پین] "تارپین" کلیچ، کلم۔ یہ چھے رنگن ستی رلاونہٕ
یوان۔

تارکول:۔ن۔موٗل: تارکول <انگ: ٹار+کول=کول ٹار]۔
کنہٕ ژٕنبن یا کولہٕ ژٕنبن کوٚ ڈمٕت اکہِ قسمُک کلم۔

تازٕ :۔<ف: ۱۔ساٚدٕ روار۔یہ نہٕ بی آسہِ نوٚو۔حال حالے
بناونہٕ آمُت ۔یتھ بنیمتس نہٕ زیادٕ کال گومُت آسہِ۔
۲۔زلونٕے ہتوٗتے ۔وُشن ۔گرم۔اکِہ ساتہٕ رنہٕ یا
بناونہٕ آمُت (کھیٚنہٕ چیز بیتر) ۔۳۔ زوٗ زیتہٕ کنٛی
چالان۔صحتہٕ کنٛی اوزٕ دوٗر ۔۴۔(پَن موٗ بیتر) کیہِ کال

برونٛہہ کُلہِ پیٹھ والنہٕ آمٕت ۔ یہِ نہٕ ہوٚتمُت آسہِ ۔ یتھ
نہٕ زٕژرژامُت آسہِ ۔ ۵۔ جان حالتس منٛز (کانٛہہ
چیز بیترِ)

تازٕ آسُن :- نوٚو آسُن ۔ نوٚوُے آسُن ۔ کہے کالک
(بنٛیومُت) آسُن ۔ ۲۔ سرسبز آسُن ۔ شاداب آسُن ۔
(موٚبیترِ) کہے کالک کُلہِ پیٹھٕ والنہٕ آسُن آمٕت ۔
۳۔ زٕژرِ بیترِ ورأے آسُن ۔ بگرنے آسُن ۔
ٹھیکھ حالتَس منٛز آسُن ۔ ۴۔ (ہزلہٕ پأٹھی) بُتھ
وۄتھمُت آسُن ۔ کمزور آسُن ۔

تازٕ تازٕ :- کھینہٕ برونٛہے پہن رَننہٕ آمٕت ۔ گرما گرم ۔
زلہٕ وُن زلہٕ وُن ۔ سأدٕ وارٕ ے ۔ ۲۔ نوٚو نوٚوُے ۔
حال حالے آمٕت یا بنٛیومُت ۔

تازٕ دَم :- ۱۔ یُس نہٕ تھوٚکمُت آسہِ ۔ یُس نہٕ پھرٕکہ
ہوٚت آسہِ ۔ تھکنے ۔ ۲۔ اوزٕ تہٕ دوٗر ۔ توانا ۔ چوٚٹہٕ موٚٹہٕ ۔

تازٕ کلام :- تِم شار بیترِ یِمن ؤنی ہتِس (کانٛسہِ
شأیرِس) کہے کال گومُت آسہِ ۔ شأیِر سُند نوٚو
کلامہٕ ۔ نوٚی ؤنی ہتہِ شار ۔

تازٕ گژھن :- ۱۔ (دِل بیترِ) خوش گژھن ۔ شاد گژھن ۔
مِ، دِل گوم تازٕ ۔ ۲۔ طراوتھ ہِش پھیرٕنی ۔
أندرِ منٛس سرٛیہہ ہیٚؤہ پھیرُن ۔

تازٕ گی :- م ۔ مؤل: تازٕ گی <ف: تازگی ۔ ۱۔ سأدٕر
وار آسُن ۔ سأدٕر وار آسنٛچ حالتھ ۔ تازٕ آسنٛچ
حالتھ ۔ ۲۔ نوٚبرٕ ۔ نوٚو آسنٛچ حالتھ ۔ ۳۔ فرٕحتھ ۔
طراوتھ ۔ ترٕی ۔ ۴۔ ٹھیکھ حالتھ ۔ ارٕبرٕ تہٕ دربرٕ
(کُنہِ چیزُک)

تازٕ گی آسنٛی :- (رِشتس بیترِ منٛز) نوٚبرٕ آسُن ۔
نوٚوُے نوٚوُے تولُق آسُن ۔

تازٕ گی پھیرٕنی :- طراوتھ پھیرٕنی ۔ دِل خوش گژھن ۔
أندرٕ زَن ترٕی تہٕ ٹھنٛڈی پھیرٕنی ۔ (گرمس
منٛز کینٛہہ شٕہُل تہٕ ترُن چیز کھینہٕ سٟتی)
شٟہلتھ پیٚنی ۔

تازٕ کرٕژیٚنی :- اکہ گاسُک ناو ۔ اَمِچ پٕتر چھے ٹیٚٹھ آسان ۔

تازُن :- ن ۔ مؤل: تازَن <ف: تازیانہ ۔ قمچہِ ۔ چھانٹہٕ ۔
ییٚمہ سٟتی داندیا گُری بیترِ کونہٕ یِن ۔

تاس ۱ :- ن ۔ مؤل: تاس <س: تَس ۔ ۱۔ (ورگہٕ پأٹھی)
شوٚگون ۔ فال ۔ یُن یا نیرُن ۔

تاس پیوٚن :- رُت شوٚگون ۔ فال ۔

تاس ۲ :- ن ۔ مؤل: تاس <ہ: تاش ۔ موٚٹہِ کاغذٕکہ تِم
دُو َنزاہ پٕنٛڈٕ یِم (پان، اینٹ، حُکم تہٕ چیٚری)
ژون رٔنگن ہٕنٛدی آسان چھِ ۔ پرٕتھ رٔنٛگکی چھِ
ترٕواہ پٕنٛڈٕ آسان تہٕ پرٕتھ رٔنگس چھے دٕہَن پَٹن
تانٛی سیوٚ دگرٕ نٛد تہٕ تِمہِ ہیوٚرکُن شکلہٕ ۔ کاہہٕ بَدل
غولام ، باہہ بَدل بیگم تہٕ ترٛواہہ بَدل بادشاہ ۔
گوڑنِکس پٕتس چھِ "یکہ" ونان ۔

تاسہٕ پوٚٹ :- تاسُک اکھ پتہٕ ۔ تاسہٕ پٕتر ۔ تاسہٕ پتہٕ ۔

تاس بأ گرُن :- رِگندن والین یا باجن منٛز تاس

تقسیم کرُن۔ تاس ترٛاوُن۔ تاسکۍ پٕٹھ دِنۍ۔

تاس پیۆن:- جان تاس یُن۔ زیٖنہٕ ٹنگ باز پیۆن۔ جان اَتھ یِنۍ۔

تاس پھیرُن:- (کانٛسہِ کُن یَس اۆ تانۍ جان تاس حصہٕ یوان آسہِ ہے نہٕ) جان تاس پیۆن۔ جان پٕٹھ پیٚنۍ۔ زیٖنہٕ نٕکۍ پٕٹھ پیٚنۍ۔

تاس ترٛاوُن:- تاس بأگرُن۔ بأژن منٛز تاس تقسیم کرُن۔

تاس چھانٹُن:- تاسَس چلکھ دِنۍ۔ تاس پھیٹُن۔

تاس کھیۆن:- (ترُپھَس بیترِ منٛز) واریاہ اَتھ نٕنۍ۔ سوٗرے تاس پننِس قبضس منٛز کرُن۔

تاس یُن:- تاسَس منٛز جان اَتھ یُن۔

تاسہٕ ا:- بیر یا پھمبہٕ ٹومی تھاونہٕ خاطرٕ کانٛیو کھوپُر۔

تاسہٕ ۲:- ن۔ مۆل: تاس < تاس < ع: طاس زرباف۔ اَکھ زٔری کپُر۔ کمخاب۔

تافتانہٕ (تُفتانہٕ):- ن۔ مۆل: تافتان < ف: تافتان] أکہِ دانہٕ بیترِ ترٲوِتھ اَکہِ قسمٕچ ژوٹ یا قندی بأگرِ خأنۍ۔ (یہٕ أس پتھ کالہ پڑھس بڑٕ تأظیمہٕ سان برونٛہہ کُن ژوچہِ ہنہِ بدلہٕ تھونہٕ یوان)۔

تاقُب، تعاقُب (کرُن):- ن۔ مۆل: تاقب۔ < ع: تعاقُب۔ پتہٕ (دۆن)۔ پتہٕ (روزُن)۔ لار (کرٕنۍ) مگر (لگُن)۔

تاکہِ:- < ف: تاکہ] یتھ زَن۔ یتھ زِ۔ امہِ باپتھ زِ۔ اِوٕ باپتھ۔ اِوٕ کِنۍ۔

تاءگر:- م۔ مۆل: تاگر < ہ: تاگڑی < تاگا + پڑاکرت: ڑِآ۔ روپہٕ سُند یا سونہٕ سُند کمبر بند یُس زنانہٕ زیورٕ رٕنٛگۍ اِستیمال کران آسہِ۔

تال ا:- م۔ مۆل: تال < س: تالہ۔ مؤسیقی ہُند وزن۔ تم بڑٕنٛزی یتھ ستۍ گیوٚن وأل پکان چھِ۔

تال مارٕنۍ:- مۆ دُرلیہٕ کینٛہہ بوزناوُن۔ گیونس منٛز بڑٕنٛزی یا اَتھ وانٛنۍ۔

تال ۲:- ن۔ مۆل: تال < س: تالہ۔ أسک پیٚٹھُم حصہٕ۔ پیٚٹھِمِس دَنٛدٕ وُٹس اَندرکُن أسک حصہٕ (پتھ تام)۔

تالہٕ زٲوٕ جار:- زیٖچھ تہٕ زأوِ جہ کتھ کرنک صِفتھ۔ کأکرِگی (کتھن منٛز)۔

تال پیۆن:- (شُرِس بیترِ) تال وُستھ گژھن۔ تال وُستھ یُن۔ شُری سُند اَکھ دود یتھ منٛز میادٕ ژلان چھُ تہٕ دستہٕ پکان چھِ۔ ۲۔ فاقوٕ ستۍ تابِس لگُن۔

تال یُن:- اَکہِ بمارِ ہُند ناو یتھ منٛز تال گرمی دانو ستۍ پھٔلِتھ یوان چھُ۔ تالَس نٕکۍ نٕکۍ پھپھر نیرٕنۍ۔ تالَس نٕکۍ نٕکۍ گرمی دانہٕ نیرٕنۍ۔

تال ۳:- م۔ مۆل: تال < س: تالو۔ ۱۔ کلُک پیٚٹھُم حصہٕ۔ کھاسرِ تہٕ ڈبکس منٛز باگ کلُک حصہٕ۔ ۲۔ اَنٛدٕ پیٚٹھُم حصہٕ، کلہٕ (کوٹیک بیترِ)۔

تالہٕ:- کھاسرٕ۔ ووڈٕ۔ ۲۔ پیٚٹھِمِس اَنٛدس یا حِصس

(کوٗٹِکس بیتر)۔

تالِہ پٕٹھ ہیوٚن :-مَٹہِ ہیوٚن ۔ ذِمہٕ ہیوٚن ۔

تالہ تالِہ وَسُن :-پَتھس یا تالوس بیترِ پڑتھ جایہِ دوشُن یاوَسُن ۔

تالِہ ٹوٗنگ اَسُن :-(کاٗنسہِ) کانٛہہ پتے آسُن ۔ لۄرہتھ آسُن ۔

تالِہ ژٔنڈ :-ووڈِ ژٔنڈ ۔ تالِہ ژٕبل ۔ پٕٹھے بوٗ آری ۔ کُنہ نہٕ مُجرا ٗہی ۔

تالہ ژٕبل :-پٕٹھے دَبار ۔ ووتکنَس یا کلہٕ تُلنَس ستی رکاوٹھ ۔

تالہ ژٕبل دیُن :-دَباوُن ۔ ووتلنہٕ نہٕ دیُن ۔ کلہٕ نہٕ تُلنہٕ دیُن ۔

تالِہ ژٕبل لگُن :-دباونہٕ یُن ۔ ووتُلتھ نہ ہکُن ۔ کلہٕ نہٕ تُلتھ ہکُن ۔ پٕٹھے دَباونہٕ یُن ۔

تالِہ کِنۍ ژھٹھ کڈٕنۍ :-(ورگہ پاٗٹھۍ) ئری پیٚٹھۍ سائلاب اَنُن ۔ پھٔش اَنُن ۔ جاےٚ پٕٹھ واتہ ناوُن ۔ جیرِ اَنُن ۔م، نچوٗ ی کڈٕس تالِہ کِنۍ ژھٹھ ۔

تالِہ کِنۍ ژھٹھ نیرٕنۍ :-(ورگہ پاٗٹھۍ) ئری پیٚٹھۍ گژھُن ۔ برداشتہٕ نیبر کیٚنہہ گژھُن ۔

تالِہ کِنۍ وَسُن :-کاٗنسہِ ستۍ کتھن میٹھتھ تس نشہِ کانٛہہ کتھ کڈٕنۍ ۔ پتُن لاٗگتھ کاٗنسہِ میاد چھلُن ۔ اورک یورک وٕنتھ تہٕ وولسنس اَنتھ کانٛہہ کتھ ماٗنۍ راوُن ۔

تالہِ کھسُن :-(خانہٕ ماجرِ ستۍ) نَفَس کھسُن ۔ کلس کھسُن کھشگرِ کھسُن ۔

تالِہ گنٛڈ :-کُنہ بوچھس بیترِ پٕٹھ کنہِ ہیوٚ تمُت گنٛڈ، شُرک بیتر ۔

تالِہ گلۍ لَدِتھ وَدُن :-سخ پچھتاوُن ۔ سخ افسوٗس کرُن ۔ پتُن ۔ گلۍ موٗرٕنۍ ۔

تالِہ وَسُن :-وِچھو ''تالِہ کِنۍ وَسُن'' ۔

تالِہ واگُن کرٕنۍ :-(ورگہِ) سبٹھاہ ستاوُتُلُن ۔

تالِہ ہُنڈ ٹوٗنگ :-(کلس پٕٹھ) کانٛہہ ترٛٹھ بلاے یوسہٕ نہٕ تھپھے تُلہٕ ۔ نہٕ ٹلہٕ وِنۍ بلاے ۔

تال دَزٕنۍ :-(ورگہِ پاٗٹھۍ) جیرِ ووتھُن ۔ وُبوٗ دُر ۔ ووتھُن ۔ ذہٕنی پریشانی تہٕ بےٚ آرامی گژھنۍ ۔ پریشان گژھُن ۔

تال دِنۍ :-وُڈُونہِ گانٹہٕ بڑٛار ہُنڈ تیٚہر کِنۍ بون وَسُن ۔

تال گلٕنۍ :-تالِہ مَس گلُن یانیرِتھ ژٕلُن ۔

تال مارٕنۍ :-گانٹہٕ بڑٛارِ ہُنڈ سبٹھاہ ہیوٚر کھسُن ۔

تال نیرٕنۍ :-ٹوٗنڈ نیرٕنۍ ۔ کُنہ چیزٕچ تال ہموار گژھنۍ ۔

تالو :-ن ۔ موٗل: تالوک س: تالگہ ۔ ا ۔ لرِ ہٕندِس کُنہ پورس پٕٹھ دیُت مُت کنٛگیٚ دَلو ۔ ژھبدُن یا فرش (یُس لرِ پٕٹھ کُنہ ژھبدُن دِوان چھ تتھ چھہِ پش وَنان ۔ تالو نہ) ۔۲ ۔ خوٗبصوٗرتی باپتھ پچن بیتر بن ہُنڈ سہ دَلو یُس تالوس تلہٕ لاجہِ مَژٕ پچہِ بیترٕ ۔ م، ختم بنٛد تالو ۔

تالو پوش :-پُ پلو یُس کُنہ کُٹھس بیترِ (تالو نہٕ

آسنہٕ کَنۍ یا خراب تالو آسنہٕ کَنۍ) تالوس ٹلۍ کَنۍ کھانٛدرس کھُنٛدرس پیٹھ گنٛڈان چھِ یُتھ زَن گُٹھس تہٕ شۆب ییہِ تہٕ تالوٗک نہٕ آسُن یا خرٲبی غٲب گژھِ۔

تالوٗٹنگ پیٖوٚن/ وَسُن :- مێچِھژٕ ورٲے کانٛہہ چیز بَنُن ـ ییہِ چھِ کانٛسہِ ہِنٛدِس آلٕژ ی آسنس پیٹھ وَنان ،مطلب چھُ آسان زِژھانٛڈنہٕ کرنہٕ ورٲے چھُنہٕ کینٛہہ تہِ بنان، یا اگر کانٛسہ تہِ اَتھِ ییہِ تیچ نہٕ براتھ آسہِ ـ مِ ،تالوِ چھاٹنگ پیٖوان، یا اٚمس کیا چھُ اٚمس پیٖو تالوٗٹنگ۔

تالو راز دٲنۍ :-ا۔ زیادٕ کتھَل زَنانہٕ ـ کتھ کُتاج ـ ۲۔ اَکِس لُکہٕ ڈٲلیہِ ہُنٛد مرکزی کردار۔

تالہٕ ڈٕج :- دونہٕ ہٕنزٕ تالہٕ گنٛڈتھ دالہٕ ٹُکرٕ۔

تاٮ۪ر :- ماشوق۔ خۆبصورتھ۔ دِلَس پڑ ییہِ وٕنۍ۔

تالہٕ رَز :-ا۔ چونہٕ ژٕرتھ سونہٕ سٕنٛز، روپہٕ سٕنٛز پاٹوِ یا پٔنوٕ رَز یوسہٕ زَنانہٕ کنہٕ واجن بیترٕ ستۍ گٔنڈِتھ تالہِ پیٹھ تھوان چھےٚ ـ کنہٕ وستک اَکھ حِصہٕ ـ ۲۔ اَتھ سونہٕ سٕنٛز، پاٹوِ یا پٔنوٕ رَز یوسہٕ بٔنہٕ کنو پیٹھٕ ژٕ اوان چھےٚ ،اَتھ چھُ ڈیٚچہِ ہوٗرالونٛد آسان۔

تالہٕ ژوٗک :- کلہٕ پُشک ژوٗک ـ یہِ چھُ یِژ پاٹھی زربافٕک آسان۔

تالہٕ وٲنٛکھ :-م۔مۆل: تالہٕ وانک <س: تالہٕ+ وینکا ـ وٲنٛکھ یوسہٕ تالہِ پیٹھ شانن تام واتہٕ ییہِ۔

تالُین :-ن۔مۆل: تالن <س: تالہ ـ ا۔ تال ـ کلُک پیٹھِم حِصہٕ ـ وِچھِو "تال ۳" تہِ۔

تالُین دزُن :-ا۔ جیرٕ ووتھُن ـ ہَنہٕ یُن ـ بٔسیر یُن ـ تنگ یُن ـ دِق ووتھُن ـ (کانٛسہِ ہٕنزٕ وحرکژٕ وکَنۍ) رۆحٲنی عذاب سپدُن ـ ووٚنٛدٕ منٛز رووتھُن۔

تالُین زالُن :- جیرٕ اَنُن ـ وٲلنٛج زالٕنۍ ـ ووٚنٛدٕ منٛز تُلُن ـ تالہٕ کَنۍ اَنُن ـ بٔسیر اَنُن۔

تال زال :- (پَنُن مَطلب کڈنہٕ باپتھ) مِچھِ مِچھِ تہٕ مُدرِ کتھ ـ مێنۍ مێنۍ تہٕ تۆلی تۆلی کتھ۔

تال زال وَنُن :- مِچھِ مِچھِ تہٕ مُدرِ کتھ کرنہٕ ـ (بڑمراونہٕ باپتھ) ـ رَنگہٕ فنٛد وَنۍ ـ کانٛہہ اَتھس منٛز اَنہٕ باپتھ تَس پَنُن لاگُن تہٕ مِچھِ مِچھِ کتھ کرنہِ ـ کانٛہہ نِش مطلب کڈنہٕ باپتھ تَس "سون گرے روپھ گرے" وَنُن۔

تال زال واہراوُن :-(کانٛسہِ نِشہِ مطلب کڈنہٕ باپتھ) کتھُن ہُنٛد زال وونُن ـ بیا کھ پنہٕ نِن کتھن منٛز اَنُن ـ ترٕہ کتھ کرنہٕ یُتھ بیاکھ اَتھس منٛز ییہِ ـ مِچھو تہٕ زٲوۍ جو کتھو ستۍ بڑمہٕ راوُن ـ "تال زال وَہارِنۍ" تہِ چھِ وَنان۔

تام :-مۆل۔ تام <پرٛاکرت: تامہ ـس: تاوت ـم، پنجٲبی: تائیں ـ ا۔ تامتھ ـ تانبتھ ـ تانۍ ـ کُنہٕ وقتہٕ خٲطرٕ ـ اَتھ پہہ ،م، پگاہ تام ـ ۲۔ پیٚتۍ ہے کالس منٛزٕ ، اَتھی وقتس منٛز ـ مِ ،تام پیٖو سُہ تہِ

وأتِتھ ۔۳۔ یُہ تام ۔ یہِ ہَن تہٕ (یتھ کُن اشارٕ آسہِ): تٔمۍ ووٚنُس یہِ تام زِ بۓ گرِسورٕے ژٕ کر آنکارٕے یوت ۔۴۔ تام یتھ تِتھ ۔ییٚلہِ تیٚلہِ بیتر ۔ یوٚت توٚت ہیوٚہ ظاہر کرنہٕ خاطرٕ ۔ مِ، کوٚت تام ۔ کرتام ۔ کہِ تام ۔ ۵۔ فل حال ۔ تانۍتھ ۔ رٔژِ کھنٛجہِ ۔ مِ، تام بیہہ تہٕ پیٚتی ۔

تامَتھ :- مؤل ۔ تامَتھ > س: تاوَت ۔ ۱۔ تانیٖ ۔ تام ۔ فل حال ۔ کُنہِ وقتہٕ باپتھ ۔ تانۍتھ ۔ ۲۔ تٔمی وِزِ ۔ أتھی یاتھی دوران ۔ أتھی منٛز ۔ مِ، تامَتھ پیوٚ سہ تہٕ وأتِتھ ۔۳۔ یہِ تہٕ ۔ تہٕ تہٕ ۔ اوٚ تام تہٕ ۔ یہِ ہَن تہٕ ۔ مِ، تٔمۍ کھیۓ تَس بچارس پلو تامَتھ ۔ ۴۔ توتہٕ کینژھا ۔ بیہہِ ماکینٛہہ ۔

تامَس :- ن ۔ مؤل: تامس > س: تمَس] ژٕکھ ۔ شرارتھ ۔ غوصہٕ ۔

تامَس کھسُن :- ژٕکھۍ کھسنۍ ۔ شرارتھ کھسُن ۔ کاڈٕ ہن کھسُن ۔

تان :- ن ۔ مؤل ۔ تان > س: تانہ ۔ ۱۔ سور ۔ راگ ۔ ۲۔ (ڈرسہِ دِتھ) رزبیترٕ ۔ مِ، دوٚنی تان ۔ گر، کوٚٹ بیترٕ ۔ حصہٕ ۔ ٹکرٕ ۔ ۳۔ بَدنک کانٛہہ حصہٕ ۔ أنگ ۔ بنٛد ۔ ۴۔ نیترس لایق رُت کوٚٹ ۔ رُت مَہراز ۔ ۵۔ داجس منٛز سونٛگ تان ۔ داہ پنداہ تولہِ وَس ۔ ۶۔ عدد ۔ مِ، یتھ تیرٕ کھنٛجہِ منٛز چھہِ أٹھ تان ۔

تانہٕ باگے :- تیٚو رمأرِتھ تِتھ نکرنہٕ وِزِ بیوٚن بیوٚن تانَن ہُند ژٕٹہٕ واٹھ ۔

تانہٕ تانہٕ :- بنٛدٕ بنٛدٕ ۔ أنٛگہِ أنٛگہِ ۔ أکہِ أکہِ تانہٕ ۔ أکہِ أکہِ بنٛدٕ

تانہٕ تانہٕ کڈُن :- بنٛدٕ بنٛدٕ جُدا کرُن ۔ أنٛگ أنٛگ الگ کرُن ۔ أکھ أکھ تان الگ کڈُن ۔

تانہٕ تانہٕ کرُن :- بنٛد بنٛد الگ کرُن ۔ أنٛگ أنٛگ بیوٚن کرُن ۔ أکھ أکھ تان جُدا کرُن ۔

تانہٕ تانہٕ مُژرُن، مُژراوُن :- یلہِ کرُن (کانٛہہ گنٛڈِتھ چیز) ۔ بنٛد مُژرٕنۍ ۔ جوڑ الگ کرٕنۍ ۔ (کٹنیٖگ) أکھ أکھ حصہٕ ڈیوٚل کرُن یا الگ الگ کرُن ۔

تان کڈٕنۍ :- ۱۔ بنٛد بنٛد الگ کرٕنۍ ۔ تانہٕ کرُن ۔ ۲۔ (ورگہ پأٹھی) سَخ شلکھ کرُن ۔ سخ ماردیُن ۔ لایُن ۔

تانہٕ ہیوٚن :- عبرتھ حأصِل کرُن ۔ پشیمان گژھن ۔ نصیحتھ رٹٕنۍ ۔

تانۍتھ، تانیٖ :- > س: تاوَت ۔ ۱۔ تام ۔ تامَتھ کُنہِ وِزِ پٔتھ کُنہِ وِزِ تام ۔ مِ، راتہٕ پٔتھ از تانۍتھ، کُنہِ جایہِ پٔتھ کُنہِ جایہِ تام ۔ مِ، کھنہٕ بلہٕ پٔتھ کھأڈِنی یار تانۍتھ ۔ ۲۔ یتِتس کالس منٛز، یتِتس کالس دوران ۔ تتھی منٛز ۔ مِ، أسی أسی سنٛزٕے کران، تانۍتھ گوسہ تہٕ پأد ۔ ۳۔ کینژٕ کالہِ باپتھ، کُنہِ وَقتہٕ باپتھ، عارضی پأٹھی ۔ مِ، تانۍتھ دِتہٕ بٔنی قلم ۔ ۴۔ توتہٕ ۔ مِ، تانۍتھ وٕنی تھٕم کتھا زَن تہٕ

پَڑھے آیم ۔ ۵ ۔ خبر چھَنہٕ کَرُی، کَریا کُس ۔ م، کَرُی تانبتھ، کرتانبتھ ۔ کَہی تانبتھ ۔ کس تانی ۔

تانٛبر :- < س: تان + اَر] ۔ نَحر وَسان یا نزا گرٕ سان تتھ (خاص کرِتھ زنانہٕ ہنٛز) ۔

تان سین :- اَکبر بادشاہٕ سٕنٛدِ دربارُک اَکھ سبٹھا مشہور گیوٚن وول، یہِ چھُ گوالیارٕ دفن ۔ (وَرگہٕ) بوٚڑ گیوٚن وول ۔ بوٚڑ موٗسیقار ۔ بوٚڑ گونہٕ ماتھ ۔

تان سینی وَٹنٛز :- پٔژن بَجر تھزر تھسکُن ۔ بَڈ یمی تھسکنٛی ۔ پرٕتھ کانٛہہ چیز زاینٛنک داوا کرُن ۔

تاو :- ن ۔ موٗل ۔ تاو < س: تاپہٕ ۔ پڑاکرِت: تاوَ ۔ ا ۔ سخ تٔرٛر ۔ جوش (نارُک بیترٕ) ۔ وُشنیر ۔ گرمی ۔ ۲ ۔ لَہوٚن پھَش ۔ تیوٚنگلَن بیترٕ پٔٹھ کُنہِ چیز کہِ پاکہِ اَنٛچ یا توٕنچ عمل ۔ ۳ ۔ خوشکی (فاقو سٟتی ژٕژھمرٕ) ۔ ژھوکھ ۔ دَزُن (یُس فاقے روزنہٕ کِنی أندری باسہِ) ۔ مِ، ہوکھ تاو ۔ آمہٕ تاو ۔ ۴ ۔ مَد ۔ نَشہٕ ۔ ژھوکھ ۔ غوٚرٕر ۔ گمنٛڈ ۔ ۵ ۔ موٚس ۔ تھکُن ۔ تھکاوٹھ ۔ کمزٔری ۔ ۶ ۔ ژَکھ ۔ شرارتھ ۔ تٔر ۔ طیش ۔ ۷ ۔ تٔو ۔ ژٔرِنی ۔ ۸ ۔ جوش ۔ تٔو ۔ شوق کانٛہہ کأم کرنُک) ۔ ۹ ۔ وَر ۔ وُٹھن ۔ خَم ۔ پیٚچ (گونٛژھن بیترٕ) ۔

تاوٕ بوٚڑ :- یتھ وارٕ تٔلیُن لوٚگمُت آسہِ ۔ تیلِس گیوٚس بیترٕ منٛز بٔرُمت ۔

تاوٕ دار :- تاوٕ آمُت ۔ یتھ تاو آسہِ لوٚگمُت ۔ یمی تاو آسہِ کھیوٚمُت ۔ یتھ ہوکھ تاو آسہِ لوٚگمُت ۔ یہِ تاوٕ کِنی دٔو دمُت آسہِ ۔

تاوٕ مُج :- اَکہِ خاص طَریقہٕ رٔنتھ مُج، یمن چھُ تٔلنٛی پھَشادِنہٕ یوان ۔

تاوٕ وَسُن :- مَدٕ وَسُن ۔ نَشہٕ یا غوٚرٕر پھُٹُن ۔ ژھوکھ نہٕ روزُن ۔ تَمہٕ پَرنہٕ روزنہِ ۔ گمنٛڈ نہٕ روزُن ۔

تاوٕ والُن :- مَدٕ والُن ۔ (کأنسہِ) ژھوکھ کڈُن ۔ گمنٛڈ پھُٹراوُن ۔ نَشہٕ والُن ۔

تاوٕ ہوٚت :- نارٕ دژاو ۔ یتھ سبٹھا تاو لوٚگمُت آسہِ یا یتھ سبٹھا تاو وٕتمُت آسہِ ۔ یمی (چیزن) تاو کھیوٚمُت آسہِ ۔

تاواُن :- ا ۔ وُشنیر واتناوُن ۔ ۲ ۔ جوش اُنُن ۔ شوق پأدٕ کرُن ۔ تٔو اَنٛنٛز (بٔپیس) ۔ ووٹہٕ اُنُن ۔

تاوآسُن :- ا ۔ ژھوکھ آسُن ۔ غوٚرٕر آسُن ۔ مَد آسُن ۔ نَشہٕ آسُن ۔ گمنٛڈ آسُن ۔ ۲ ۔ جوش آسُن ۔ چاو آسُن (کانٛہہ کأم بیترٕ کرنُک) ۔

تاودیُن :- ا ۔ وُٹھن دِنی ۔ وَردیُن ۔ (گونٛژھن بیترٕ) ۲ ۔ تٔرٛرُن (کانٛہہ چیز) ۔ تیوٚنگلَن پٔٹھ تھٲوِتھ ووزلاوُن یا پاکہِ اُنُن ۔ لَہوٚن پھَش دیُن ۔ ۳ ۔ جوش دیُن ۔ طیش دیُن ۔

تاوکرُن :- ا ۔ خوشکی کرِنی ۔ ہوکھے کرِنی ۔ ۲ ۔ خوشکی گژھنی ۔ ژھوکھ لگُن ۔ (أندری پانٛس) دَزُن ہیوٚہ باسُن ۔

تاوٕلگُن :- ١۔ (نازُک بیترٕ) ترٛؠ رواتُن۔ وُشنیر واتُن۔ جوش واتُن۔ ٢۔ (کُنہِ چیزَس) ژھوکھ لگُن۔ دَزُن۔ ٣۔ (فاقہٕ بیترٕ ستی) أنٛدرٕ نارہیؤہ گنٛڈُن۔ ژھوکھ لگُن۔ خوشکی گژھنۍ۔

تاووٕ تھُن :- (فاقہٕ بیترٕ دِنہٕ ستی) أنٛدرٕ ژھوکھ لگُن۔ أنٛدرٕ دَزُن ہیؤہ باسُن۔ خوشکی ووٕ نۍ۔

تاوَن :- ن۔ مؤل۔ تاوَن حف: تاوان/ پڑا کرِت : تاوَنہ۔ س: تاپنہٕ۔ ١۔ تاوان۔ چیٛٹ۔ ڈَنٛڈ۔ جُرمانہٕ۔ ٢۔ (وَرگہٕ) گاٹہٕ۔ نوقصان۔ دَدارٕ۔ خسارٕ۔ مُصیبتھ۔ دوکھ۔ ٢۔ تَمہِ وِزِ وَنان ییٚلہِ کانٛہہ عجیب کَتھ بنہٕ، کانٛہہ عجیب کَتھ کرِ یاوَنہٕ۔ مطلب: حَد۔ اِنتہا۔ سِتم۔ زیادِتی۔ ۴۔ (ہزلہٕ پاٹھی) واو۔ غُربتھ۔ کُنہ نہٕ کینٛہہ آسُن (پانٛسہٕ ٹوٗنک بیترٕ) مِ، أمِس چھُ ژوٗرٕے تاوَن۔ ۵۔ اَزرُوٗن۔ تیٛوٗل۔ مِ، أمِس چھُ یہوٕے تاوَن۔

تاوَن آسُن :- ١۔ ظُلم آسُن۔ سِتم آسُن۔ اَنیاے آسُن۔ ٢۔ واوا آسُن۔ کُنہ نہٕ کینٛہہ آسُن۔ غُربتھ آسنۍ۔ ٣۔ شِکَس آسُن۔ نوٚقسانٕ آسنۍ۔ مِ، أمِس نہٕ سأچھے دیارَن ہنٛز کمی، أمِس چھُ تاوَن اَتھ کیا کرو۔

تاوَن پیوٚن :- ١۔ چیٛٹ پینۍ۔ ڈَنٛڈ دیُن پیوٚن (کانٛہہ چیز)۔ (کانٛہہ نوقصان) پرُدُن پیوٚن۔ ٢۔ نوقصان گژھُن۔ دَدارٕ واتُن۔ خسار گژھُن۔

٣۔ کانٛہہ مُصیبتھ یُن۔ دوکھ پیوٚن۔ کانٛہہ ٹوٗٹھ مرُن (خاصکَرتھ کانٛسہِ روٗن)۔ کانٛہہ ظُلم سپدُن۔ نااِنصأفی سپدٕنۍ۔ ۴۔ شِکَس یُن۔ ٹوٗٹھ یُن۔

تاوَن ٹوٗک :- ١۔ کوٗ پھچٕل۔ پَس فِطرتھ۔ کمینہٕ۔ رٔذیلہٕ۔ بدذاتھ۔ ٢۔ تارَن گوٚر۔ ظألِم۔

تاوَن دار :- ١۔ یُس کانٛسہِ ہُنٛد تاوَن پانَس پیٹھ ہیٚیہِ۔ ٢۔ یَس کانٛسہِ ہنٛدِ موکھہٕ چیٛٹ پیٚیہ ہورٕنۍ۔ مِ: تاوَن دار جنگ بازپوو۔ ٣۔ دردِل۔ غمخار۔

تاوَن زَد :- (ل۔ م) یَس چیٛٹ آسہِ پیمٕژ۔ یَس تاوان آسہِ پیوٚمُت دیُن (وَرگہٕ) بدذاتھ۔ ظألِم۔ تارَن گوٚر۔

تاوَن ژٕھنُن :- ١۔ بارٕ نوقصان کرُن۔ دَدارٕ واتناوُن۔ خسارٕ کرُن۔ وأران کرُن۔ خراب کرُن۔ ٢۔ وأرٕ داتھ کرُن۔ بلایہِ برٕتھ دیُن۔

تاوَنس ژوٚچہٕ :- نہٕ آسنٕکۍ اَرسرٕ۔

تاوَنس لگُن :- ١۔ کُنہِ بلایہِ منٛز ہینہٕ یُن۔ ظألِمَس تَل لگُن یا پھسُن۔ ٢۔ وُلٹہٕ کامہِ لگُن۔ یتھ نہٕ اِنسان لگہِ تتھۍ لگُن۔

تاوَنس لاگُن :- ١۔ وُلٹہٕ جایہِ یا وُلٹہٕ کامہِ پھساوُن۔ یتھ نہٕ کانٛہہ لگہِ تتھۍ لاگُن۔ ٢۔ ظألِمَس نِش پھساوُن (بیٛاکھ)۔

تاوُنٕ بازَر (بازار) :- (وَرگہٕ) سمسار۔ دُنیا یتہٕ خسارٕ ے خسارٕ تہٕ دوکھے دوکھ چھُ، ییتہٕ نہٕ

زانِہہ تہٕ پۄرِ۔

تاوان :- ن۔ مؤل۔ تاوان <ف: تاوان۔ چیٚٹ۔ ڈَنڈٕ۔ (نوقصانُک بیترِ) بَدلہٕ۔ ماوضہٕ۔ ہَرجانہٕ۔

تاوانِ جَنگ :- تِمہٕ ہارِیمہٕ ہارَن وول مُلک زیٖنہٕ وِنس مُلکس کُن (نوقصان پُرِ وَنہٕ پۄشھی) ہوران چھُ۔

تاوِژٕ ہٕنٛزٕ (کول) :- (کولہِ) آب بَنٛد کرُن۔ (کول) ہوکھناوٕنی۔

تاوٕ :- سونہٕ سُنٛد اَکھ پۄرون سِکہٕ یُس تتبتس منٛز (پتھ کالہِ) رٲئج اوس۔

تاوُن [١] :- ن۔ مؤل۔ تاو <پراکرِت: تاوَنہ/س: تاپَنہ۔ ١۔ تٔرزٕرٲوُن۔ گَرم کرُن۔ تپاوُن۔ (کُٹھ، حَمام بیترِ) ٢۔ نارَس منٛز تھٲوِتھ کانٛہہ شیٖشرٕ و چیز تٔژرِتھ ووزلاوُن۔

تاوُن [٢] **(تعاوُن)** :- ن۔ مؤل۔ تاوُن <ع: تعاوُن] اَتھ واس۔ اَتھٕ رۄٹ۔ اِمداد۔ مَدَتھ۔

تاوٕر :- ن۔ مؤل۔ تاو <پراکرِت: تاو/س: تاپَہ+ ک: اَر۔ ١۔ پٔپُن۔ ٢۔ سونَس ستیٖ تراٛمِ مِلاوٕتھ یا مِلہٕ مِشن۔ ٣۔ (تراٛمہِ) بانَس جوشہٕ ستیٖ کَلاے ووتھٕنٛچ حالتھ۔ ۴۔ یِژٕ کال ہوکھیہٕ کٔنٛز زمیٖن تاونٛچ حالتھ۔

تاہ۔ تَہہ :- ن۔ مؤل: تاہ <ف: تـہ۔ ١۔ زۄوک۔ اِم، وُچھن۔ ٢۔ وَرُق یا ژادَر منٛز پھُٹھ دِتھ تہٕ وٕٹِتھ۔ ٣۔ وار۔ مِ، پیٹھُم تاہ چھُس جان۔ تلہٕ تلہٕ چھُ خَراب۔ ۴۔ وَرُق۔ پٔتر بیترِ۔ مِ، اَکھ کاکَذ تام۔

تاہَہ بیہناوُن :- ١۔ ژٕکس بیہناوُن (آبَس مَلِ بیترِ) تاہ نشیٖن کرُن۔ ٢۔ گرِتھوُن۔ ووتلنہٕ نہٕ دیُن۔

تاہَہ تاہَہ تھوُن :- وارَس پٮ۪ٹھ وارتھوُن۔ اَکھ اَکِس پٮ۪ٹھ شیٖرِتھ تھوُن۔ آیہ سان تھوُن۔

تاہ کرُن :- کانٛہہ وَرُق یا ژادَر بیترِ منٛز پھُٹ دِتھ وَٹٕنۍ یا وٕٹِتھ تھوٕنی۔

تاہ گٔرِتھ تھوُن :- ١۔ کانٛہہ پلو بیترِ دۄگُن ژۄگُن گٔرِتھ وٕتُن۔ گینہٕ بیترِ کَڈِتھ تاہ کرُن۔ وٕٹِتھ گٔرِتھ تھوُن۔ ٹِلتھ تھوُن۔ شیٖرِتھ سنٛبٲلِتھ تھاوُن۔ ٢۔ (وَرگہٕ پٲٹھی) تٕرٲوِتھ متھِن ستیٖ تھوُن۔

تاہَم :- <ف: تاہَم] توتہٕ۔ تہٕ گٔرِتھ۔ تہٕ اَستھ۔

تاہ خانہٕ :- وُچھو "تَہہ خانہٕ"۔

تاے :- ن۔ مؤل: تاے <س: دایَہ] داج۔ جَہیز بیترِ۔ سُہ سامانہٕ یا جاداد بیترِ یُس کورِ مول پننہٕ کورِ تہٕ زامترس چھُ دِوان۔

تاین (تعیُّن) :- <ع: تعیُّن] مُقرر (کرُن)۔ تشخیص۔

تٔ

تٔپِش :- م۔ مؤل۔ تپش <ف: تپِش۔ ١۔ (تپھ بیترِ

آسنہٕ کَنۍ) تڑیش۔ دۄدسہٕ۔ آبُک طلب۔
۲۔ تَژر۔ گرمی۔ وُچھو ''تتےٚ''۔

تۍ :- وُچھو ''تتےٚ''

تۍتھے، تۍنَس، تۍنَن :- ۱۔ تۍتھۍ جایہٕ، تۍنَن سے (ییمیُک ذکر چلان آسہٕ) ییٚتے۔ ۲۔ تَمی وِزِ۔ تَمی پھِر۔

تۍمہٕ :- <ع: تَتِمَّۃ۔ باقے۔ پَتھ گَن رُودمُت۔ ہُریومُت۔ ژَریومُت۔ اُتی رُودمُت۔ باقے ہَن۔

تۍتھۍ :- تتھ یوت، تیٚچ کتھ چھےٚ صرف تتھ۔ تتھ بیٚیہٕ نہٕ کُنہٕ۔

تۍجِر :- بانٛسہٕ ڈَنڈَن پیٚٹھ وودنی گیرو دیوارٕ ہیُوہ یُس سایبانُس تل اَندری اَندری گنڈنہٕ یوان چھُ۔

تۍچھ :- م۔ مؤل۔ تۍچھ <س: تگشنہٕ] پڑاکرت: تچھ۔ ۱۔ تچھنۍ۔ کشُن۔ ربے۔ ٹوپھ۔ ۲۔ تچھنۍ۔ خارِش۔ گرمی دانہٕ۔ وُچھو ''تچھ۲'' تہٕ۔

تۍچھ کرنۍ، تچھ لگنۍ :- گشُن یُن۔ تچھنۍ ووٚینۍ۔ کشُن باسُن۔ ربے لگنۍ۔

تۍچھنۍ :- م۔ مؤل۔ تچھ <س: تگشنہٕ) پڑاکرت: تچھنہٕ] گشُن۔ گرمی۔ خارِش۔ ربے۔ ٹوپھ۔

تۍچھیُن :- ن۔ مؤل۔ تچھیُن <س: تگشنہٕ۔ زِلیُن (لکرِ بیتر ہُند)۔ بُر۔

تٔحریر :- ن۔ مؤل۔ تحریر <ع: تحریر۔ یِہ لیکھت آسہٕ۔ لیٚکھت۔ دَستاویز۔ بَیہٕ۔ بیعہ نامہٕ۔ پکہٕ اِشٹام۔ پکہٕ دَستاویز یا کاکذ۔ رٔسید بیتر۔

تٔحریر دیُن :- کُنہٕ رقمس (کانٛسہٕ) پکہٕ رٔسید دیُن۔ اِشٹامَس پیٚٹھ لیکھِتھ دیُن۔ (کانٛسہٕ ہِنٛدِ ناوٕ) جادادس بیترِ کاکذ کرٕنۍ۔ کانٛہہ کتھ (کانٛسہٕ) اِشٹامَس پیٚٹھ لیکھِتھ دِنۍ۔

تٔحریر ہیوٚن :- اِشٹامَس پیٚٹھ (کانٛسہٕ) کینٛہہ لیکھِتھ ہیوٚن۔ (کانٛسہٕ) کاکذ کرِتھ ہیوٚن۔

تٔحریک :- م۔ مؤل۔ تٔحریک <ع: تحریک] ۱۔ کانٛہہ نظریہٕ برٛونٛہہ پکناونچ کام۔ ایجی ٹیشَن۔

تٔحصیل :- ن۔ مؤل۔ تحصیل <ع: تحصیل۔ ۱۔ حاصِل کرُن۔ دَستیاب سپدُن۔ ۲۔ تحصیلدارسُند دفتر یا علاقہٕ۔

تٔحصیلدار، تأصیلدار :- ن۔ مؤل۔ تحصیلدار <ع: تحصیل+ف: دار] محکمے مالُک اَکھ عہٕدٕ دار۔ تٔحصیلُک زیٹھ اَفسر۔

تٔحقیق :- ن۔ مؤل۔ تحقیق <ع: تحقیق۔ ۱۔ پرٛژھہٕ گارٕ۔ ۲۔ ژھونڈ۔ رِسارٕچ۔ ۳۔ سَرٕ گی۔ پوٚز زٔنۍ راوُن۔

تٔحقیقات (کرُن) :- ن۔ مؤل۔ تحقیقات <ع: تحقیق ۱۔ پرٛژھہٕ گارٕ، تفتیش، چھان بین (کرٕنۍ)۔ پوٚزاپُز سرٕ کرُن۔ ۲۔ ژھونڈ۔ تلاش۔

تٔحویل :- ن۔ مؤل۔ تٔحویل <ع: تحوِیل۔ ۱۔ حوالہٕ گی۔ سُپردِگی۔ اَمانتھ۔ ۲۔ حسابُک اَکھ قاید یتھ اندر بڈٕ پیٹھٕ لوکٹس یا لوکٹہٕ پیٹھٕ بڈس پیمانس تانۍ حساب بوزنہٕ یوان چھُ۔

تٔحویلس منٛز اَمُن :- (کانٛسہٕ سُپردٕ اَمُن۔ حوالہٕ اَمُن۔

کأنٛسہِ اَتھہِ آسُن (کأنٛسہِ نِش) اَمانتھ آسُن۔

تٔھوپلس منٛز دیٛن:- کأنٛسہِ سُپرٕد کرُن۔ حوالہٕ کرُن۔ (کأنٛسہِ نِش) اَمانتھ تھوٗن۔ کأنٛسہِ اَتھہِ دیٛن۔

تٔھوپلدار:- أمین۔ اَمانتھ دار۔ یَس اتھہِ کانٛہہ چیز تھونہٕ ییہِ۔ یَس کانٛہہ چیز حوالہٕ کرنہٕ ییہِ، سُپرٕد کرنہٕ ییہِ۔

تٔر[1]:- م۔ مؤل۔ تر۔ ا۔ کُنہٕ چیزَس بڑ وٗنہہ کُن کڈٕ منٛز یا دڑٕامنٛز کِجہِ ہشِ۔ ۲۔ گَب۔ لأ ولنٛڈ۔

ترِسار:- سو سار یَتھ تٔر کڈِتھ آسہِ۔ (یَتھ سأر ترٕم دِتھ آسان چھُ تہٕ یَتھ منٛز تٔر ژانان چھِ، تتھ چھِ "ترٕمہٕ سار" وَنان)۔

تٔر[2]:- کیوٗہن ہُند آبہٕ پیٹھ کنیُگ گاسہٕ۔

تٔرِکی:- م۔ مؤل۔ تٔرِک <ہ: ترکی <س: تاڈَنکی۔ اکہِ قِسمُک لوگُٹ کنہٕ وول، یہِ چھُ یٔژ پأٹھی سونہٕ سُند آسان۔

تٔری کہِ گُن:- اَکھ "تٔرِکی" کنہٕ وأج۔ تٔری کہِ ہَر منٛزٕ اکھ۔

تٔری کہِ ہٕوٗر:- تٔرِکی (کنہٕ واجہِ) جوٗری۔

تٔری:- م۔ مؤل۔ تٔر < ف: تَر۔ ا۔ أدریر۔ سرٛیہہ۔ ترآٹھہِ۔ ۲۔ تازٕگی۔ طَراوتھ۔ ٹھٔنٛڈی۔ شیہجار۔ شیہلتھ۔ ۳۔ گوٗد داریا تیلہٕ دار موٗٹ موٗٹ رَس۔

تٔری کہٕ:- ن۔ مؤل۔ تٔرِک <ف: ترِکہہ <ع: تَرکَۃ۔ سُہ مال، جادادیُس کانٛژھا مرنہٕ پتہٕ تٔرٛاوِ۔ وراثتھ۔ میراث۔

تٔژرُن:- [ن۔ مؤل۔ تٔژر <پڑاکرت: تپتن] توٗت کرُن۔ گرماوُن۔ تٔژراوُن۔ وُشناوُن۔ نارس منٛز تھٔوِتھ ووزلاوُن۔ (شُسترٕ بیترٕ)۔

تٔژراوُن:- توٗت کرُن۔ تٔژرُن۔ تاوُن۔ وُشناوُن۔ گرماوُن۔

تٔژروپَے:- (وَرگہٕ) نٔو (بوٗکہٕ) روپے۔ ٹکسالہِ منٛزٕ کڈٕ منٛز روپَے۔ کرٕکرٕ کرٕوٕنی روپَے۔

تٔژکرٕنی:- ا۔ کأنٛسہِ ہنٛدِ بدلہٕ وۄتھُن۔ زیادٕ رنٛگُن (کأنٛسہِ ہنٛدِ کنہٕ)۔ پزنہٕ پیٹھی بیٛہ سنٛز طرفدأری کرٕنی ۲۔ (وَرگہٕ پأٹھی) تٔژرٕ روب کرُن۔

تٔسی بی، تَسبیح:- م۔ مؤل۔ تٔسی بی <ع: تَسبیح۔ ا۔ چھوتہٕ پھلٕن یا بییہِ کُنٛج مال یَتھ یٔژ پأٹھی ہَتھ پھٔلی آسان چھِ تہٕ یوسہٕ وٗظیفہٕ بیترٕ پرن وِزِ شُمار تھوٗنَس لگان چھےٚ۔ زپہٕ مال۔ سُمرن۔ ۲۔ اَکھ خاص وٗظیفہٕ یُس یٔژ پأٹھی نماز پتہٕ پران چھِ تہٕ یَتھ منٛز سُبحان اللہ پرنہٕ چھُ یوان۔ ۳۔ وٗظیفہٕ بیترٕ۔

تٔسی بی پرٕنی:- ا۔ وٗظیفہٕ پرُن۔ ۲۔ (وَرگہٕ) ژھل کٔرِتھ پھساوُن۔

تٔسی بی پھِرٕنی:- وٗظیفہٕ بیترٕ پرُن تہٕ تٔسی بِی پیٹھ شُمار تھوٗن۔ یادِ خودا کرُن۔

تٔسی بی خان:- وٗظیفہٕ پرَن وول۔ عبادتھ گذار۔

رُت تہٕ نیک اِنسان ۔م ۔دروٗدِ خان ۔

تسٕی بی دانہٕ: - زَپہٕ مالہِ ہُنٛد اَکھ دانہٕ یا پھوٚل ۔تسی بی پھلوٗمنٛز اَکھ پھوٚل ۔سُمرَن پھوٚل ۔

تکٕیےٚ کلام: -ن ۔موٗل ۔تکٕیےٚ کلام <ف: تکیہ + ع: کلام ۔سُہ لفظ یا جُملہٕ یُس کُنہ کران کران عادتہٕ کنۍ بار بار (زیٚو) نیرِتھ ژلہِ ۔ م ،مےٚ زِ ، کیاچھِ وَنان ۔

تکٕیہِ: -ن ۔موٗل ۔تکٕیہ <ف: تکیہ ۔ا ۔شانٛد گوٚنٛڈ ۔ شانٛد ۔۲ ۔(کانٛسہِ ہُنٛد) ڈوٗکھ ۔پٕٹھ ۔بوٚروٗسہٕ ۔ آسرٕ ۔آش ۔۳ ۔کانٛسہِ دَرویش یا فقیر سُنٛد ٹھکانہٕ ۔ بِہن جاے ۔پینٛڈ ۔۴ ۔شوٗدٕ بٕٹھ ۔چَرسہٕ بٕٹھ ۔سو جاے یتہِ شوٗدٕ چَرس آسن چوان ۔

تکٕیس بِہُن: -تکٕیہ رٕٹِتھ بِہُن ۔باضابِطہٕ کانٛہہ تکٕیہ رٕٹُن ۔دَرویش سٕنٛز گدی رٹٕنۍ ۔

تکٕیہ دار: - ا ۔گدٕ وول ۔تکٕیس پٕٹھ بِہن وول ۔ جوٗگی ۔فقیر دَرویش بیترِ ۔۲ ۔جانشین (تکٕیک) ۔

تکٕیہِ دِین: - ا ۔شانٛد تھوٗن ۔شانٛد دِیُن ۔۲ ۔بیٚیس پٕٹھ ڈوٗکھ تھوٗن ۔

تٕلیم: -ن ۔موٗل ۔تل <س: تلمہٕ ۔بونہٕ کنیٚگ ۔بوٚنیم ۔ یُس بونہٕ کنہِ یا تلہٕ کنہٕ آسہٕ ۔

تٕلیم پٕٹھ کرُن: - ا ۔بوٚنیم طرف ہیٚوٚر کُن کھارُن ۔ ۲ ۔ترتیب بیترِ ڈالنۍ ۔۳ ۔اِنقلاب اَنُن ۔ژکر پھیر کرُن ۔

تٕلیُن: -ن ۔موٗل ۔تل < وُچھِو "تلُن" ۔ بژُن ۔ تیلہٕ پاکھ ۔

تٕلیُن دِین: - تلُن ۔تیلس یا گوٗس منٛز پاکہٕ اَنُن ۔ بژُن ۔

تٕلۍ: - <س: تلہٕ] بوٚنۍ کنۍ ۔بوٚنۍ (بُنۍ) ۔بوٚنۍ مہٕ اَنٛدٕ ۔ بوٚنۍ مہٕ پاسہٕ ۔بوٚنۍ مہٕ طرفہٕ ۔

تٕلۍ تٕلۍ ژھلۍ: -(ل ۔م) کھٕٹِتھ پٲٹھۍ ۔زورٕ تہٕ فنٛد کٔرِتھ ۔تہِ دٔپِتھ گوگُنہِ نتہٕ کُنہِ طرٖیقہٕ ۔ یتھٕ نتہٕ ۔کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ زٔرۍ یہ ژھانٛڈِتھ یا وٕتھ کڈِتھ ۔

تٕلۍ تٕلۍ: - وُچھِو "تٕلۍ تٕلۍ" ۔

تٕلۍ تٕلۍ: - ا ۔بوٚنۍ بوٚنۍ ۔۲ ۔اَنٛدرۍ اَنٛدرۍ ۔۳ ۔تٕلۍ کنۍ ۔ ۴ ۔(وَرگہٕ پٲٹھۍ) کانٛسہِ ہنٛزِ نظرِ ڈٕلِتھ ۔ژوٗرِ پٲٹھۍ ۔بےٚ خبر پٲٹھۍ م ۔تٕلۍ تٕلۍ اوٗنس پھش ۔

تٕلۍ ٹارِ وُچھُن: -(کلہٕ بون کُن تھٲوِتھ کانٛسہِ کُن) ژوٗرِ نظرِ دِنہٕ ۔

تٕلۍ دوٗبرٕ: - ا ۔ؤڈرٲوِتھ ۔ؤڈرِتھ ۔دوٗبرِتھ ۔۲ ۔کھٕٹِتھ ۔ پوٚشید پٲٹھۍ ۔لوتہٕ پٲٹھۍ ۔۳ ۔کھٕٹِتھ جایہٕ ۔تتھ یتہٕ نٕچ نہٕ کانٛسہِ خبر آسہٕ ۔وُچھِو "تل دوٗبرٕ" تہٕ ۔

تٕلۍ سأر: - وُچھِو "تل سأر" ۔

تٕلۍ کنۍ: - بوٚنۍ کنۍ ۔بوٚنۍ مہٕ پاسہٕ ۔بوٚنۍ مہٕ طرفہٕ ۔ بوٚنۍ مہٕ اَنٛدٕ ۔۲ ۔(وَرگہٕ پٲٹھۍ) ژوٗرِ پٲٹھۍ ۔ م ۔تٕلۍ کنۍ پلنٲوٕنس روپےٚ ۔

ٹلۍ گژھُن :- سَخ آویز گژھُن ۔ ٹیُٹھ زِ یُتھ پامال گژھۍ زِ ۔

تمیٖز :- ن ۔ مؤل ۔ تمیٖز < ع: تمیٖز ۔ ۱ ۔ گاٹھ ۔ وُطیر ۔ باش ۔ سَلیقہٕ ۔ (جان پٲٹھۍ) وۄتھنُک بیہنُک طریقہٕ ۔ کتھ ہنٛز تُلہٕ تٔراو (زانٛنۍ) ۔ ۲ ۔ فرق ۔ اِمتیاز ۔

تمیٖز دار :- یَس باش آسہِ ، گاٹھ آسہِ ۔

تمیٖز دیُن :- باش دیُن ۔ تمیٖز ہیٚچھناوُن ۔ وۄتھُن بِہُن ، کتھ کرنُک طریقہٕ ، تُلہٕ تٔراو ہیٚچھناوُن ۔ اَدَب ہیٚچھناوُن ۔

تمۍ :- ن ۔ مؤل ۔ تمۍ < س: تَد ۔ تیٚمِس مُتلِق کتھ چلان آسہِ ۔ تِسنٛدی کنۍ ۔

تمِس :- ن ۔ مؤل ۔ تمِس < س: تَم ۔ کانٛسہِ تیٚمِس مُتلِق کتھ آسہِ چلان تہٕ سُہ آسہِ نہٕ بر وٚنہہ کنہِ ۔

تمے :- فقط تمۍ ۔ صرف تمۍ (تیٚمِس مُتلِق کتھ چلان آسہِ) ۔ تمۍ یوت ۔

تمٕبۍ :- م ۔ مؤل ۔ تمب < پنجابی: تمبی ۔ مُ: ہ: تمبا < ف/ تُرکی: تنبان ۔ ۱ ۔ کھلہٕ ۔ بیزار یا پاجامہٕ ۔ (پنجٲبۍ لفظ) ۔ ۲ ۔ سولوٗنٛگۍ یوسہٕ بیزارِ بدلہٕ گنٛڈنہٕ یِوان چھےٚ ۔

تنہِ رُن ، تنٛۍ رُن :- ن ۔ مؤل ۔ تنٛز < س: تنہٕ ۔ ۱ ۔ توٗن کرُن ۔ موچرس منٛز کٔمۍ اَنٛنۍ (کُنہِ موٚٹِس چیٖزِس) ۔ زٲوٕیُل کرُن یا بناوُن ۔ زٲوٕی جار اَنُن ۔ ۲ ۔ تنٛۍ راوُن (آب بیتر تٔرٲوِتھ) ۔

تنہِ راوُن ، تنٛۍ رُن :- وُچھو "تنہِ رُن" ۔

تنٛوکھ :- < ف: تنُک ۔ مُ: س: تنُکہٕ] زٲوٕیُل ۔ نیک (اِنسان) ۔

تنٛۍ :- م ۔ مؤل ۔ تنٛۍ < س: تنِکا دود یا پھیٚپہٕ یُس ٹوٗپۍ پھلیچ کاٗم دِیہٕ (یم چھِ یژ پٲٹھۍ زِ دٲوی یا پَن آسان یمن گنٛڈ کرنہٕ یِوان چھُ) ۔

تنٛۍ گوگل :- نچہٕ گوگجہٕ ۔

تنٛۍ گوگل تنٛۍ کڈٕنۍ :- (ل ۔ م) گوگجن منٛز نچہٕ نچہٕ تہٕ ناکارٕ گوگجہٕ ننہِ کڈنہِ ۔ ژوٗرٕ کتھہٕ ننہِ کڈنہِ ۔ سر فاش کرُن ۔ یہِ کھٹِتھ تھوٗ ومُت آسہِ تہٕ (کانٛسہِ ہُند) نوٗن کڈُن ۔

تنٛدی جہِ :- تُجہٕ یا سَخ یمن پیٹھ ماز پھٔلۍ چھِ بزان ۔

تنٛدی جَن لگُن :- (ل ۔ م) تُجن یا سَخن پیٹھ وُرنہٕ یِن (ماز پھلبن ہنٛدی پٲٹھۍ) (وَرگہٕ پٲٹھۍ) تتہٕ پٔتر بن لگُن ۔ پریشان گژھُن (کانٛہہ مُصیبتھ پِنہٕ کنۍ گیر گژھُن ۔ کہنٛز تگُن ۔ کُنہِ بلایہِ منٛز ہنہٕ یِن ۔ بدحواس گژھُن ۔

تنٛدی جَن لاگُن :- (ل ۔ م) (ماز پھلبن ہنٛدی پٲٹھۍ) تُجن یا سَخن پیٹھ وُرُن یا کھارُن ۔ (وَرگہٕ پٲٹھۍ) تتہٕ پٔتر بن لاگُن ۔ پریشان کرُن ۔ بدحواس کرُن ۔ کُنہِ بلایہِ منٛز گیر کرُن ، وَلُن ۔

تنٛز :- م ۔ مؤل ۔ تنٛز < س: تنٛدر ۔ اَکھ اَکِس پیٹھ

تھوٚیٕ تِ چیز، ٹال۔

ٹۄرِتھوٗن:۔ ٹۄر کھارِنۍ۔ بانہٕ بیترِ اَکھ اَکِس پیٹھ تھوٗنۍ۔ ٹال کھارُن۔

ٹۄرِکھسنۍ:۔ ٹال کھسُن (بانن وانَن ہُنٛد) بانہٕ بیترِ اَکھ اَکِس پیٹھ ٹۄرِ تھونہٕ یِنۍ۔

ٹۄرِ کھارِنۍ:۔ ٹال کھارُن۔ بانہٕ بیترِ اَکھ اَکِس پیٹھ ٹۄرِ تھوٗنۍ۔

ٹَنگی:۔م۔مؤل۔تنگی <ف: تنگی۔ا۔قلتھ، کمی۔۲۔ژھوچر۔ کمی (جایہ بیترِ ہِنز)۔۳۔مۄحتاجی۔ نہ آسُن۔ غُربتھ۔ تنگ دستی۔

ٹو:۔ م۔مؤل۔ٹو <پراکرِت: تاو و۔س: تاپہ، تَپ]۔ ا۔ژکھ۔شرارتھ۔ژِرِنۍ۔طیش۔ٹیر۔۲۔ جوش۔ کینہہ (کأم بیترِ) کرنُک شوق۔

ٹوٗ یِنۍ:۔ ژکھ یِنۍ۔ژِرِنۍ وۄتھنۍ۔ٹیر کھسنۍ۔ کأنسہِ ہُنٛد کینہہ وَنُن سیٹھا مُشکل گژھُن۔

ٹُوِنۍ:۔م۔مؤل۔ٹُوِنۍ <پراکرِت: تونہ/س: تپنہ۔ٹو۔ ژکھ۔شرارتھ۔ژِرِنۍ۔دے۔رِش

ٹُوِنۍ یِنۍ:۔ ٹوٗ یِنۍ۔ژکھ یِنۍ۔شرارتھ کھسُن۔ژِرِنۍ وۄتھنۍ۔

ٹُوین:۔ ن۔مؤل۔ٹُوِن <پراکرِت: تونہ/س: تپنہ۔لَہون پھَش۔وُچھو ''ٹُوِنۍ'' تہٕ۔

ٹَہر:۔ م۔مؤل۔ٹہر <م ہ: تاہری۔ <؟ س: تپتہ + آہار۔ا۔ تیلِس پیٹھ بنومُت نمکین لیدرِ بتہٕ (یالیدرِ وَرأے تہٕ)۔۲۔(وَرگہٕ پأٹھی)۔ نیاز۔خأرأتھ۔

تہرِ تھپُل:۔ تہر تھپھ دِتھ بنہٕ وول۔(وَرگہٕ پأٹھی) یُس نہٕ کہنی تہٕ آسہِ۔یُس بتہٕ نہ آسنہٕ کِنۍ تھپہٕ آسہِ دِوان۔گوٚشنہٕ۔جَدال، واوِلَد۔

تہرِ فقیر:۔ سُہ یُس تہر پھلبن لور آسہِ۔یُس تہرِ پھلبن پیٹھ گُذارِ کرِ۔۲۔(وَرگہٕ پأٹھی) جَدال۔بیچھ۔واوِلَد۔

تہذیب:۔ ن۔مؤل۔تہذیب <ع: تہذیب] تمیز۔باش۔اَدب۔تمدن۔ووتھُن بِہُن۔لسنُک بسنُک رُت سُلیقہٕ۔

تہذیبہٕ نبر:۔ سو گتھ یا ترٛتھ حرکتھ یتھ نہٕ اَخلاق اِجازتھ دِیہ، اَخلاقہٕ نبر۔بےٚ ادبی۔بدتمیزی۔

تہذیب آسُن:۔ باش آسُن۔تمیز آسُن۔صِفتھ آسُن۔ووتھنُک بیہنُک سُلیقہٕ آسُن۔

تہذیب دیُن:۔(شُرس بیترِ) تمیز دیُن۔تمیز ہیٚچھناوُن۔ اَدب دیُن۔باش دیُن۔

تہذیب یافتہٕ:۔ یُس باش آسہِ، ووتھنُک بیہنُک سُلیقہٕ آسہِ۔تمیز دار۔

تےٚ پَن:۔ پلنٛگ سُہ رنٛدُک یُس گُرِس پوٚٹھ پیٹھی کِنۍ آسان چھُ۔پوٚٹھ پَن۔

تا

تائبین (تأبعین):۔ن۔مؤل۔تأبعین ع: تأبعین۔

تِم لۄکھ یِمو صُحابہٕ صاب وُچھمتۍ آسن۔ (صُحابہٕ صاب چھِ تِمن وَنان یِمو آنحضرتؐ وُچھمتۍ چھِ)۔امہِ لفظُک واحد چھُ "تابعی"۔

تأبِر (تعبیر):۔ن۔مؤل۔تأبِر <ع: تعبیر۔ وِبژھنے۔ وَکھنے۔مانے۔مطلب (سۆپنہٕ پھل)۔

تأبِر نیرُن:۔ا۔خابَس بیترِ پھَل نیرُن۔۲۔خاب برابر یُن۔خاب پۄرٕ سپدُن۔

تأبِع یا، (تابع):۔ن۔مؤل۔تأبِع یا < ع: تابع۔ ا۔ماتحتھ۔تَل۔اَویز۔۲۔فرمانبر دار۔پتہٕ پتہٕ پکن وول۔

تأبِع یا تھاوُن:۔ماتحتھ تھاوُن۔پانَس تَل تھاوُن۔ (بیا کھ) پابند تھوُن۔

تأبِع یا دار:۔ا۔فرمانبر دار۔زِٹھی سُند حُکم مانَن وول۔ وَفادار۔۲۔ماتحتھ۔نوکر۔

تأبِع یا دأری:۔ا۔فرمانبر دأری۔زِٹھی سُند حُکم مانُن۔ماتحتی۔خُدمتھ۔نوکرأز۔

تأبِع یا روزُن:۔ماتحتھ روزُن۔فرمانبر دأری کرِنۍ۔ فرمانبر دار روزُن۔

تأبِع یا مرضی (تابعِمرضی):۔ا۔سُہ سرکأری روقبہٕ یُس کأنسہِ پٹس پٹھ یا کاشتہٕ خاطرٕ یا نقدی مالٕکی یہِ ادا کرنس پٹھ کاشت کرنہٕ خاطرٕ دِنہٕ ییہِ۔۲۔غار موروٗثی کاشکار۔سُہ کاشکار یُس ۱۹۶۵ء پتہٕ کُنہِ زٔمینَس پٹھ قأبِض آسہِ۔

تأثیر:۔ن۔مؤل۔تأثیر <ع: تاثیر۔اَثر۔ا۔اَثر۔خأصیتھ۔ ۲۔پھَل۔نتیجہٕ۔

تأثیر آسُن:۔اثر آسُن۔خأصیتھ آسنۍ۔

تأثیر گژھُن:۔اثر گژھُن۔خأصیتھ نۆنہٕ نیرِنۍ۔ (کُنہِ چیز چ یا دوٚیِچ بیترِ)۔

تأثیر نیرُن:۔(کُنہِ دوٚہُک بیترِ) اَثر (نۆن) نیرُن۔خأصیتھ نۆنہٕ نیرِنۍ۔

تأجِب:۔ن۔مؤل۔تأجِب <ع: تَعجب۔ حأرأنی۔ آژھر۔(یہِ چھُ کُنہِ عجیب کتھِ، حرکژ یا چیزَس وُچھِتھ ونہٕ یِوان)۔

تأجبے:۔حأرأنیا۔حأرتھا۔

تأجِر:۔مؤل۔تأجِر <ع: تاجر۔باپأری۔تجارتھ کرن وول۔کارٕبأری۔سوداگرِ۔

تأجِل:۔[ن۔مؤل۔تأجِل <ع: تعجیل]۔باثر۔جَلدی۔

تأجلی:۔وِچھو "تأجِل"۔

تأخیر:۔ [ن۔مؤل۔تأخیر <ع: تاخیر] ہیٹھ۔ مأنژھراونچ کأم۔ژیر (لاگُن)۔ کأم پتھ پتھ ترٛاوِنۍ۔تَل تَل تھوٚنۍ۔

تأر:۔م۔مؤل۔تأر۔ا۔ژیر۔تأخیر۔ہیٹھ۔۲۔فُرصتھ۔ موہلتھ۔م۔یہِ چھُنہٕ تأرے دِوان۔

تأر کرِنۍ:۔ژیر کرُن۔ژیر لاگُن۔تأخیر کرُن۔

تأر گژھنہِ:۔ژیر گژھُن۔وقتس پٹھ نہٕ واتنہٕ کِنہِ کانہہ چیز اتھ گژھُن۔

تأرنہٕ دِنی :-فورَن کرُن۔یگدم کرُن۔تاخیر نہٕ کرُن۔
ژیرنہٕ لاگُن (کانٛہہ کأم کرنس یاموکلاوٕنس منٛز)۔فُرصتھے نہٕ دِنی۔کانٛہہ وَق یاموہلتھے نہٕ دِنی۔

تأریخ :-ن۔مۄل۔تأریخ <ع:تاریخ۔ا۔رتہٕ کہٕ کُنہٕ تہٕ دُہچ سِلسلہٕ موجوب گرٛنٛد۔دوہ (ریچِ)۔
۲۔سنہٕ۔عہد۔دور۔دورِ حکومتھ۔ ۳۔پتھ کالکی واقاتھ یم لیکھت آسن۔ توأریخ۔
۴۔مُقدمہٕ بیترِ بوزنُک دوہ۔پیشی ہُنٛد دوہ۔
۵۔اَبجد مۄجوٗب گنٛڈنہٕ آمٕت یادگأری سنہٕ بیترِ۔

تأریخِ وَفات:-(کأنٛسہِ ہُنٛد)مرنُک دوہ۔مرنُک تأریخ۔

تأریخ آسُن :-(کأنٛسہِ ہنٛدِس عدالتس منٛز)پیشی آسنی۔مُقدمہٕ بوزنُک دوہ آسُن۔

تأریخ روزُن:-بیٚیہِ کُنہٕ دوہہٕ پیشی روزٕنی۔مُقدمہٕ بوزُن بیٚیہِ کُنہِ دوہس تام مُلتوٗی روزُن۔

تأریخ وُنُن :-زینہٕ مرنہٕ بیترِ کُنہِ کتھہِ ہنٛز یادگأری ہُنٛد سنہٕ،رتھ یا دوٗہ اَبجد حِسابہٕ شارَن منٛز گنٛڈُن۔

تأریخوار:-تأریخہٕ پتہٕ تأریخہٕ۔

تأریخی (توأریخی):-ا۔تہٕ یتھ توأریخس ستی تولُق آسہِ،واتھ آسہِ۔۲۔پرٛون۔یژکالُک۔۳۔مشہور۔

تأریف:-م۔مۄل۔تأریف <ع:تعریف <عُرف۔کأنٛسہِ ہُنٛد رٕزرتہٕ جأنی گُنزرنہٕ یُن۔مَدح۔

تأریف کرٕنی :-(کأنٛسہِ ہنٛدی)گون گوٕنی،وَصف گنٛزرٕنی۔رُت پھرُن۔

تأریکھ،تأریک :-ن۔مۄل۔تأریک <ف: تاریک۔
ا۔انہِ گٹہٕ۔تأریکی۔گٹہٕ۔۲۔سِیاہ۔کرٛہُن۔
۳۔(وَرگہٕ پأٹھی)یہٕ نہٕ صاف آسہِ۔گۆٹ۔

تأری کھنٛڈ :-[<س: تارٛ + کھنٛڈ] کُنہٕ پھٕرٛ وبون کُن بُتھیُک حِصہٕ۔بۆنٛیم دنٛدٕ وۄٹ (اُڈِج ہیتھ)۔
جمع ''تأری کھنٛجہِ''۔

تأری گُتنی :-(کُنہِ کتھہِ منٛز)حیلہٕ (کرٕنی)،بہانہٕ (کرٕنی)۔

تأزیرات:-[<ع:تعزِیرات] قونوٗنٕچ سو کِتاب یتھ منٛز جُرمَن سزا بیترِ درٕج چھِہ۔

تأزیراتِ ہِنٛد :-ہندوستأنی قونوٗنَن ہنٛز سو کتاب یتھ منٛز جُرمَن مُتلِق دَفعہ تہٕ جُرمہٕ مۄجوٗب سزا بیترِ دَرٕچ چھِہ۔

تأزیری:-سیٚمہٕ ستی ہیٚن روزِ۔سزہٕ پأٹھی تمبیٚہ کرنہٕ باپتھ۔م،تأزیری کاروأے۔

تأزیری ٹیکس:-سوزٕج یوسہٕ کأنٛسہِ یا کُنہِ جمأژ تمبیٚہ باپتھ جُرمانہٕ زٕنگی ہینہٕ یِیہ۔

تأزی :-<ف:تازی۔ا۔دَوٕنس کیٚت تیز۔۲۔شِکأری ہوٗن۔

تأزی پیٹھی کان گرٛھن :-(ل۔م)(شِکأری سُنٛد تیر)ہوٗنس پیٹھی ژلُن۔ا۔(وَرگہٕ)ہنگہٕ تہٕ منگہٕ کُنہٕ (کامہِ بیترِ)منٛز کامیاب گرٛھن،ترٕتھ

گرٛھُن ۔۲۔کُنہِ کامہِ بیترٕ منٛز کامیاب روزنٕچ
نامأوأری بنٕنۍ۔تگنہٕ کرنہٕ روٗستے کامیأبی بنٕنۍ۔

تأزی خانہٕ:۔سو جاے ییٚتہٕ شِکأری ہوٗنۍ تھونہٕ ین۔

تأزی ہوٗن:۔جان زأژھُنداکھ شِکأری ہوٗن۔

تأزی بٹٕنۍ کان:۔(ل۔م) تأزی بٹُن بیترٕ۔(دپان تأزی
بَٹھ چھُ پَتھ کالہِ کُس تام فوٗجی افسر اوسمُت
ییٚمِس اَکھ سہہ مارَن وِزِ تیر سیٚو دنشانس
بوٚٹھمُت چھُ۔ حالانکہِ سُہ چھُنہٕ تیوٗت قأبلِ
نِشانہٕ بازاوسمُت)۔یہ چھِ تمہِ وِزِ ونان ییلہِ
کأنسہِ کُنہِ کامہِ منٛز ہنگہٕ تہٕ منگہٕ سبزرگرٛھ تہٕ پتہٕ
پییہِ سُہ تتھ منٛز زبردس یا قأبل مانہٕ (حالانکہِ سُہ
آسہِ نہٕ تیوٗت قأبل)۔مطلب اَپزٕ ے سبدتھ۔
اَپزٕ ے کامیأبی ۔ وُچھو ''تأزی پیٚٹھۍ کان
گرٛھُن'' تہٕ۔

تأزی یتھ:۔[م۔موٗل۔تأزی یت <ع:تعزِیَة]
ماتَم۔کأنسہِ ہنٛدِ مرنک دوکھ۔صدمہٕ۔

تأزی یتسگرٛھُن:۔(کأنسہِ) ماتَم پُرسی کرنہٕ گرٛھُن۔
سمکھنہٕ گرٛھُن۔تأزی یتھ کرنہٕ گرٛھُن۔

تأزی یانہٕ:۔ن۔موٗل۔تأزی یان <ف:تازیانہ
] قمچہِ۔کوڈَر۔کوڑ۔

تأزی یہٕ:۔ن۔موٗل۔تأزی یہ <ف:تعزیہ <ع:
تَعزِیَة ۔ا۔ماتَم۔مَرنک دوکھ۔شوک۔
۲۔(مرگس پیٹھ) تَسلی دِنُن۔سمکھُن۔۳۔حضرت
اِمام حُسینؑ ہنٛدِ مَزارِ شریفٕچ شبیہہ یُس اَہلِ تشیع
محرمس اَنٛد رکڈان تہٕ ماتَم سرایہِ واتناوان چھِ۔

تأزی یَس بہُن:۔(کأنسہِ ہنٛدِ مرنہٕ تِہنٛدِس وأری شہٕ
سُنٛد) دوکھ ہیوٗن۔دوکھرٕ ٹھ بہُن۔

تأزی یَس گرٛھُن:۔(کأنسہِ) ماتَم پُرسی (کرنہٕ)
گرٛھُن۔سمکھنہٕ گرٛھُن۔

تأزی یہٕ بردار:۔''تأزی یہٕ'' تُلن وول۔علم بیترٕ
تُلن وول۔

تأزی یہٕ تُلُن:۔ماتَم سَرایہِ پیٹھٕ ''تأزی یہٕ'' جلوٗسس
منٛز گشتہٕ باپتھ کڈُن۔

تأزی یہٕ خانہٕ:۔ییٚتہٕ تأزی یہٕ تھوان چھِ،تہٕ دٔپتھ
گِیہِ ماتَم سراے۔ییٚتہٕ علم تھوان چھِ۔

تأزی یہٕ دار،تأزی یہٕ دَر:۔ا۔یَس تأزی یہٕ
وۄنمُت آسہِ۔دوکھہٕ زَد۔

تأزی یہٕ دأری:۔ماتَم دأری۔

تأزی یہٕ دأری ہینٛز:۔ماتمس بہُن۔دوکھ ہیوٗن۔
دوکھس بہُن۔

تأسمہٕ:۔ن۔موٗل۔تأسم <ف:تسمہ۔سلیپٹ۔بلو۔
ژٕمٕٹھ۔زبل۔سوزٕ ٹھ دالہِ پٕٹ یتھ پیٹھ نأید
کھوٗرِس بلو چھُ دِوان۔

تأش:۔وُچھو ''تیش ۲''

تأطیل:۔[ن۔موٗل۔تأطیل <ع:تعطیل] چھُٹی ہُنٛد
دوہ۔چھُٹی۔

تأظیم :-ن۔مٔول۔تأظیم <ع:تعظِیم۔ا۔یزتھ۔آدر۔
اِحترام۔اَدَب۔۲۔خاطِر دأری۔

تأظیم کرُن:-یزتھ کرُن۔اِحترام کرُن۔آدر کرُن۔
اَدب کرُن۔قدٕر کرٕنۍ۔

تأکید (کرُن):-ن۔مٔول۔تأکید<ع:تاکِید]بلٕند بلٕند
(کرُن)پھِری پھِری تہٕ پأوی پأوی (وَنُن)۔

تأکیدَن:- <ع:تاکیداً۔(کُنہِ کتھِ بیترِ پیٹھ)
زوردِتھ۔اصرار کٔرِتھ۔

تأ لیم:-م۔مٔول۔تألیم <ع:تعلیم<علم۔ا۔پَرناوُن۔
عٔلم دیُن۔ہیٚچھناوُن(کارکسب بیترِ)سِکھی مَتھ۔
تربیتھ۔ہدایتھ۔۲۔کأنٛسہِ ہُنٛد وۄنمُت۔
فرمۄدٕ۔اِرشاد۔مِ۔یہِ چھےٚ اِسلاچ تألیم۔
۳۔ڈٔرراوُن۔یاد کرُن۔۴۔قالبافن قألینَس
نَقشہِ گنڈنہٕ یارنگ بدلاونہٕ باپتھ ہدایتھ۔تتھ
کاکدس تہِ چھِ وَنان۔تتھ پیٹھ یم ہدایتھ
لیکھِتھ آسان چھِ۔

تألیم پرٕنۍ:-ا۔عٔلم پرُن۔کُنٛج زانکأری حاصل کرٕنۍ۔
کیٛنہہ کرُن،ہیٚچھُن۔پرُن لیکھُن ہیٚچھُن۔تَربیتھ
حاصل کرٕنۍ۔۲۔ہیٚچھناوُن۔گن برٕنۍ۔ہیٚچھناوِتھ
تھَوُن۔

تألیم دِنۍ:-سَبق پَرناوُن۔عٔلم پَرناوُن۔کیٛنہہ
(کرُن)ہیٚچھناوُن۔تَربیتھ دِنۍ۔

تألیم دِنۍ:-عٔلم دیُن۔پَرناوُن کرناوُن۔ہیٚچھناوُن کرُن۔

تألیم کرٕنۍ:-ا۔پۄرمُت سبق ڈٔرراوُن۔پتیم (پۄرمُت)
یاد کرُن۔پۄرمُت سبق بیترِ بیٚیہ پرُن۔
۲۔پیچھ پیچھ کرُن۔کیٛنہہ کرنس گُن لاگُن۔
ہیٚچھناوِتھ تھَوُن۔

تألیم وٕنۍ:-وِچھِو"تألیم دِنۍ"۔

تأمیر:-ن۔مٔول۔تأمیر <ع:تعمیر۔ا۔مکانہٕ۔لٔر،جاے۔
عمارتھ۔۲۔مکانیتھ۔

تأمیر کرُن:-مکانہٕ لدُن۔لٔر لدٕنۍ۔جاے بناوٕنۍ۔
("تأمیر لدُن تہٕ تأمیر بناوُن"تہِ چھِ اَتھ جایہِ
ونان)۔

تأمیل (کرُن):-ن۔مٔول۔تأمیل < ع:تعمِیل۔
حُکمہِ مۄجۄب (کُنہِ کتھِ پیٹھ)عمل کرٕنۍ۔
کأنٛسہِ ہٕنٛدِ دَپہِ مۄجۄب کأنٛہہ کتھ کرٕنۍ۔

تأں،ٹس:-مٕہی سٕنٛز یاما نٛچھرِ ہٕنٛز آواز۔

تأنۍ:-م۔مٔول۔تانۍ <س:تانہَ۔سوزنانہٕ یوسہٕ زأوی جہِ
تہٕ زیٚچھ کتھ آسہِ کران۔کتھِ کُتأج۔سوزنانہٕ
یوسہٕ کأکی کتھ آسہِ کران۔

تأنٛتھ:-م۔مٔول۔تانٛت <س:تَنتہُ۔مُ،ہ:تانتا۔
ا۔زأوِج داو۔تار۔ریشہِ۔۲۔تٔنٛتی کۄر۔
۳۔تار(کُنہِ سازٕچ بیترِ)۔۴۔ٹانٛٹھ (کُنہِ
قوام أنۍ متہِ چیزٕچ)۔دار۔ٹأنٛٹھ (تیلیچ
بیترِ)۔۵۔زٕچھر۔۶۔(وَرگہِ)بوش۔چألی۔

تأنٛتھ کھارٕنۍ:-کُنہِ چیزَس پۄرٕ قوام انُن۔۲۔(وَرگہِ

پأٹھی) ژٔری تأریف کرِتھ (کأنسہِ) چاکی کھارِنی۔
بوش کھارُن۔ تیتی تأریف (کأنسہِ) کرِنی زِتس
گرٕھ نَخوٗتھ۔ چھل کھارِنی۔ کمام کھارُن۔

تأنژھ (کھارِنی):- وُچھو ''تأنژھ کھارِنی''

تأو:- م۔ مؤل۔ تاو <س: تاپکہ۔ پڑاکرِت: تاوِیا۔
ا۔ ٹأکی چالہِ شیٖشٕرٕ وِیاکتریؤ بانہٕ یتھ پٹھ
ژوچہ بیترِ (پاکہٕ) چھِ انان۔ ۲۔ کڑاے، یتھ
کبتھ تیٖلس گوٗس منٛز چیز تلان کران چھِ۔
۳۔ (وَرگہٕ) گرمہٕ کڑاے۔ سخ گرم۔

تاوِ کڈُن کرٕ یژھِ لدُن:- سخ وِۄہو وِۄہو کرِنی۔
ہۄل گنٛڈِتھ تہٕ دۄل دِتھ وِۄہوٗن۔

تاوِ ہُند گرُن:- (ل۔م) سُہ گرُن یُس تاوِ منٛز آسہِ۔
(وَرگہٕ) سُہ یُس سخ تکلیفس منٛز آسہِ، مُشکلن
منٛز ہیٚنہٕ آسہِ آمُت۔

تأوی گاڑ:- تَلِتھ گاڑ (گنہٕ کرِتھ یاسرٕ ؤنٛچھ)۔ رَنہٕ
برٕ ؤنہہ تیٖلس یا گوٗس منٛز تَجہ مرٕ گاڑ۔

تأوی گاڑ لواسہٕ:- لواسہٕ تہٕ تَلِتھ گاڑ مۄنٛڈ یوسہٕ
مالنی ہیٚرٕ ژٕ پٹھ پننہٕ کورِ سوزان چھِ۔

تأویز:- ن۔ مؤل۔ تأویز <ع: تعویذ، عوذ۔ ا۔ رٔچھ۔
ینٛتھر۔ سُہ کاکد پرچہ، پیالہٕ یا رکأبی بیترِ یتھ پٹھ
کُنہِ حاجتہٕ باپتھ قُرآنہٕ شریفکی آیات لیٖکھِتھ
آسَن یا نقشہٕ بیترِ بناوِتھ آسَن۔ ۲۔ سونہٕ سُند
اکھ ژُکوٗنجل کلہٕ وَس یُس مُسلمان زنانہٕ
ڈبکس پٹھ تھوان آسہٕ۔ ڈبکہٕ ٹِکہٕ۔ (پتھ کالہِ
اوس ''تأویز'' کسابس تہٕ گنٛڈنہٕ یِوان۔ کینٛہہ
لۄکھ چھِ اَتھ ''تأوی ز'' تہٕ ونان۔

تأویز پَن:- (وَرگہٕ پأٹھی) ترٕ لیش تأویز۔ جود۔

تأویز پَن کرِنی:- جود کرُن۔

تأویز دیُن:- ا۔ کأنسہِ تأویز لیٖکھِتھ دیُن۔ ۲۔ کأنسہِ
بیمارس بیترِ، تأویز (کُنہِ منٛز) چھیٚلِتھ چوٗن دیُن۔

تأویز کرِنی:- ا۔ ترٕ لیش تأویز کرِنی۔ جود کرُن۔ وَش
کرُن۔ ۲۔ (وَرگہٕ پأٹھی) ڈالُن۔ وَرغلاوُن۔
پأنس کُن پھرُن۔ موچھِ منٛز اَنُن (ترٕ لیش
تأویزٕ وَستی)۔

تأویز کرُن:- وُچھو ''تأویز کرِنی''۔

تأویز گرٕی گرٕی بَنُن:- پیٖرن فقیٖرن پتہٕ پتہٕ پھیرٕی
پھیرٕی، دَشہِ تھوٗی تھوٗی یایڈ جتن گرٕی گرٕی کأنٛہہ
کأم انٛدٕنی۔ خاصکرِتھ منگی منگی اولاد بیترِ بَنُن۔

تأویز واتناوُن:- بیٚیس کُنہِ طریقہٕ (موچھِ منٛز انٛنہٕ
کرنہٕ باپتھ) تأویز چوٗن دیُن۔ بیاکھ کُنہِ پأٹھی
تأویز چاوناوُن (پأنس کُن پھرنہٕ کرنہٕ باپتھ)۔

تأے:- <ت <س: تتھا + پڑاکرِت: وِ <: اَپہٕ <پڑاکرِت:
اوِتہٕ۔ تمہٕ پتہٕ۔ پتہٕ۔ اَدٕ۔

تأیید:- ن۔ مؤل۔ تأیید <ع: تائید۔ ا۔ کُنہِ کتھِ
ڈکھ۔ دؤرآنکار۔ ۲۔ قِسمتھ۔ نصیبہٕ۔ لون۔

تأییدِ ایزدی:- خُدایہٕ سُند مدد۔ خوش نصیبی۔

تائید آسُن:- ا۔ اِقسمَتھ آسُن ۔۲۔ (کأنٛسہِ ہُنٛد) ڈ کھ آسُن۔

تائید کرُن:- (کأنٛسہِ ہٕنٛز گتھِ) ڈکھ کرُن۔

تائے کرُن:- ا۔ زٔمین خوشکاُوتھ تتھ آب ترٛاوُن تہٕ پتہٕ تتھ ہَل لائِگنی ۔۲۔ رُبہِ دٕرٕ دِینٛن۔

تِ

تہِ ا:- [<س: تَد] سوگتھ یا چیز بیترِ یہِ نہٕ بۄ وُنٛتھ کنہِ آسہِ ۔ مِ، تہِ ماچھے اوٗنمُت، تہِ ماچھے ووٗنمُت۔

تِتہِ:- تہِ ہَن تہِ۔ سہٕ چیز بیترِ تہِ۔ تہِ ہِتھ۔

تہِ ۲:- [<س: تَد+ اِوَ] اَکھٕتے، بییہِ۔ سٟتی تھٕوتھ ۔ ہِتھ مِ، مۄہنٛوی آے تہِ گُپن تہِ اَنِکھ۔

تہِ گِرتھ:- توتہِ۔ تَمہِ پتہٕ۔ تَمہِ باوٗ جود۔ اَکھٕتے۔

تِبتھ، تِبت:- [ن۔ مۄل۔ تِبت] کٔشیرِ ہِنٛدِس شُمالہِ مَشرقَس منٛز اَکھ مُلک۔

تِبتی:- ا۔ تِبتُک روزَن وول ۔۲۔ تِبتَس منٛز بنیوٗمُت، پأدٕ سپدُمُت یا وہ پدیوٗمُت ۔۳۔ تِبتُچ زبان۔

تِپاے:- م۔ مۄل۔ تِپاے <س: ترٛ پادَ/ انگریزی: ٹی پاے۔ (ل۔م) (لوٗگٹ) ترٛ زنٛگل میز۔ لوٗگٹ میز۔ ٹی پاے۔

تِتالہِ:- م۔ مۄل۔ تِتال <س: ترٛ+ تالہَ۔ (مۄسیقی منٛز) اَکھ خاص تال۔

تِتھِ:- مۄل۔ تِتھ <س: تِتھا۔ تَمہِ طٔریقہٕ۔ تِتھ طٔریقَس پٹھ۔ تَمہِ آیہِ۔ تَمہِ چالہِ۔

تِتھِ پأٹھی یا پأٹھِن:- ا۔ تَمہِ انٛداز۔ تَمہِ طٔریقہٕ۔ تَمہِ آیہِ۔ ۲۔ تِتھے پأٹھی۔ تَمی چالہِ۔ تَمی طٔریقہٕ۔

تِتھے، تِتھُے:- مۄل۔ تِتھ <س: تِتھا+ ایوَ۔ یا/ تَد+ یَتھا+ ایوَ۔ ا۔ تَمی طٔریقہٕ۔ تِتھی طٔریقَس پٹھ۔ بِلکُل تِتھے پأٹھی ۔۲۔ تَمی وِزِ۔ تَمی ساتہٕ۔ بِلکُل تَمی وَقتہٕ۔ مِ، تِتھُے پوٗسہ تہِ وأتتھ۔

تجارتھ:- ن۔ مۄل۔ تجارت <ع: تجارَۃ۔ ہٕنٛگ تہٕ کِنہٕ نُک کارٕ بار۔ ہیوٚن تہٕ کِنُن۔ باپارٕ۔

تجارتھ پیشہِ:- باپأری۔ کارٕ بأری۔ دُکاندار۔ تجارتھ کرن وول۔ سوداگر۔

ترٛی:- [ن۔ مۄل۔ ترٛی] اَکھ اِقسمُک زار۔ چھکہٕ۔ موٗنٛگہٕ پَتھ، (زأری لفظ)۔

ترٛی ترٛاوُن:- تاسہٕ زارَس گنٛڈُن۔ تاس ترٛاوُن (زأری گتھِ)۔

ترٕ:- اَکھ گاسہٕ۔

تِکہِ تار:- [ن۔ مۄل۔ تِکہِ تار <س: ٹِکہٗ+ تار]۔ یہِ چھُ اَکھ گنٛڈُن۔ کترٕ پھٔلِس بیترِ کولہِ پیٹھی گٔش کڈُن یتھ آبس سٟتی لگہِ اَماپوٚز بوڈنے واتہِ بٔنٛیِس انٛدَرس یا بٔتھِس۔ وُچھو "تِکہِ تار"۔

تِکیٚاز:- <س: تَد+ کم+ ک: زِ۔ ا۔ تہِ گمہِ موکھہٕ۔ تہِ گمہِ باپتھ ۔۲۔ اِوٚ موکھہٕ۔ اِوٚ باپَتھ۔ اِوٚ سَببہٕ۔ ۳۔ جوٗنکہٕ۔

تِکھ:-م۔مؤل۔تِک <ف:تِکہٗ۔لوکُٹ ماز پھوٚل۔

تِکُل:-١۔یُس سالَس پیٹھ بیٚین تِکھا تِکھا دِوان آسہِ۔یَس پانَس کُنۍ پوآسہِ۔یَس نہٕ بأگرنَس منز اُتھ وۄتھ آسہِ۔یُس نہٕ بیٚین برابر بأگرِ۔

٢۔تِکھ ژَٹن وول۔

تِکہٕ تِکہٕ کھیوٚن:-١۔تِکھ ژٕٹتھ کھیوٚن۔نِکۍ نِکۍ پھٔلۍ کٔرتھ کھیوٚن۔٢۔(وَرگہٕ پأٹھی) گرگرِ سخ عذاب کرُن۔وِزِ وِزِ زُر کہِ دِنہٕ۔

تِکھٕ ٹٕلنۍ:-زٕج ٹٕلنہٕ کہِ نیٚتہٕ کانٛہہ حِصہٕ نیٚن۔

تِکھ ژٕٹنۍ:-١۔بَجہٕ ماز چھلہِ منز اَکھ پیوٚنت ژٕٹُن۔

٢۔زٕج ہیٚنہٕ کہِ نیٚتہٕ چھَل نَنۍ کھینیٚن۔وُچھو "تِکھ ٹٕلنۍ"۔

تِگڈَم:-[ن۔مؤل۔تِگڈم <ہ:تِگڈَم <ترٕ+کرٕم] ژھَل۔فریب۔چالاکی۔

تِگڈَم باز:-ژھلہٕ گوٚر۔یُس چالاکی سان کانٛسہِ تارِ۔

تِلاوَت:-ن۔مؤل۔تِلاوَت <ع:تِلاوَۃ۔پَرُن (خاصکٔرتھ قُرآنِ شریف)۔

تِلِم:-[م۔مؤل۔تِلِم] ربل۔چھَل۔لوکُٹ ٹُکر۔م، گپر تِلِم۔ترٕش۔تُج۔م، زِنۍ تِلِم۔(وَرگہٕ) پیوٚنت۔رَژھ۔

تِلِمہٕ:-"تِلِم" لفظُک جمع۔ترٕشہِ۔تُجہِ بیترِ۔ربلہٕ۔چھلہٕ۔پیوٚنتہٕ۔

تِلہٕ (چھاوُن):-ن۔مؤل۔تِل <ف:تِلا۔کلابوتہٕ لاگُن۔زٔری (چھاوُن)۔

تِلہٕ پأزار:-زٔری پأزار۔سُہ پأزار یتھ (چھانٛپَس) کلابوت چھأوِتھ آسان چھُ۔

تِلہٕ دوٗز:-تِلہٕ چھاوَن وول۔کلابوت لاگُن یا چھاوَن وول۔

تِلہٕ بلَو:-اَپرٕ ے تہٕ پیٹھی پیٹھی زٔمادٕ۔ظأہر زٔمادٕ۔

تِلہٕ پیوٚت:-<س:تیلہٗ+پِتہٗ۔جسمُک اَکھ اَندرٕونی تان یُس کرٕ یہنہٕ ماز س ستی آسان چھُ۔اَتھ چھِ "صفرایا واپِتھ" تہٕ وَنان۔

تِلہٕ زَگ:-اَکھ جان داں ذاتھ۔

تِلہٕ کرٕوٚپ:-اَکھ وُتھر دار جنٛگلی سبزی۔

تِلوان دانہِ:-دانیُک اَکھ قسم، اَتھ چھُ رنگ کریہنیارٕ سان تہٕ کٔیِر چھُس زٕ ہتھ آسان۔

تِلہٕ وونۍ:-أکِس کرٕ ہنس کیٚمہ سُنٛدناو۔وُچھو "تیلہٕ وونۍ" تہٕ۔

تَم:-ن۔مؤل۔تَم <س:تَمَ،تانہٕ۔یہُنٛد ذِکر چلان آسہِ۔یہنٛز کتھ چلان آسہِ تہٕ یِم نہٕ برٕونٛہہ کنہِ آسَن۔

م، تمہٕ۔

تمو:-کیٚنٛژہ وٕزنو یہنٛد ذِکر چلان آسہِ۔

تمہٕ گورِ گیہِ دودٕ کنتھ:-(تہٕ دٕپتھ گو) یِمن کتھن ہُنٛد ڈوٚکھ اوسے تمہٕ چھنہٕ وونۍ۔سُہ وَق موکلیو وونۍ چلہٕ نیٚ نہٕ تمہٕ چالاکیہِ۔وونۍ وَسن نہٕ یِم ژھَل نِتھ۔

تائید آسُن:- ا۔ قسمتھ آسُن۔ ۲۔ (کانٔسہِ ہُنٛد) ڈکھ آسُن۔

تائید کرُن:- (کانٔسہِ ہُنٛز گتھ) ڈکھ کرُن۔

تأے کرُن:- ا۔ زمین خوشکاوِتھ تتھ آب ترٛاوُن تہٕ پتہٕ تتھ ہَل لاگُن۔ ۲۔ رُبہٕ دَرٕ دیُن۔

تِ

تہٕ ۱ :- [<س: تَد] سو گتھ یا چیز بیترِ یہٕ نہٕ بڑونٛتھ کنہٕ آسہِ۔ م، تہٕ ماچھے اوٗنمُت، تہٕ ماچھے وۆنمُت۔

تتہٕ:- تہٕ ہَن تہٕ۔ سہ چیز بیترِ تہٕ۔ تہٕ ہتھ۔

تہٕ ۲ :- [<س: تَد + اِوَ] اَکھُتے، بیٚیہٕ۔ ستی تھٕوتھ۔ ہتھ م، موٚہنوی آے تہٕ گُپن تہٕ اَنِکھ۔

تہٕ گرِتھ:- توتہٕ۔ تَمہٕ پتہٕ۔ تَمہِ باوجود۔ اَکھُتے۔

تِبتھ، تِبت:- [ن۔ موٗل۔ تِبت] کشیرِ ہِنٛدِس شُمالہٕ مَشرِقَس منٛز اَکھ مُلک۔

تبتی:- ا۔ تِبتُک روزَن وول۔ ۲۔ تبتس منٛز بنیوٗمُت، پاُدٕ سپُدمُت یا ووپدیوٗمُت۔ ۳۔ تبتچ زبان۔

تپاے:- م۔ موٗل۔ تپاے <س: ترٛپادَ/ انگریزی: ٹی پاے۔ (ل۔ م) (لوگٹ) ترٛٚ زنٛگل میز۔ لوگٹ میز۔ ٹی پاے۔

تِتالہٕ:- م۔ موٗل۔ تِتال <س: ترٛ + تالہ۔ (موٗسیقی منٛز) اَکھ خاص تال۔

تِتھ:- موٗل۔ تِتھ <س: تتھا۔ تَمہِ طرٖیقہٕ۔ تتھ طرٖیقس پٹھ۔ تَمہِ آیہٕ۔ تَمہِ چالہٕ۔

تِتھ پاٹھی یا پاٹھن:- ا۔ تَمہِ اَنٛدازٕ۔ تَمہِ طرٖیقہٕ۔ تَمہِ آیہٕ۔ ۲۔ تِتھے پاٹھی۔ تَمی چالہٕ۔ تَمی طرٖیقہٕ۔

تِتھے، تِتھُے:- موٗل۔ تِتھ <س: تتھا + ایوَ۔ یا/ تَد + یَتھا + ایوَ۔ ا۔ تَمی طرٖیقہٕ۔ تِتھی طرٖیقس پٹھ۔ بِلکُل تِتھے پاٹھی۔ ۲۔ تَمی وِزِ۔ تَمی ساتہٕ۔ بلکُل تَمی وَقتہٕ۔ م، تِتھُے پھوٗسہٕ تہٕ وأتتھ۔

تجارتھ:- ن۔ موٗل۔ تجارت <ع: تجارۃ۔ ہیٚنٛگ تہٕ کِنہٕ نُک کارٕبار۔ ہیوٚن تہٕ کِنُن۔ باپار۔

تجارتھ پیشہٕ:- باپأری۔ کارٕبأری۔ دُکاندار۔ تجارتھ کرن وول۔ سوداگر۔

تری:- [ن۔ موٗل۔ تری] اَکھ قسمُک زار۔ چھکہٕ۔ موٗنگہٕ پتھ، (زأری لفظ)۔

تری ترٛاوُن:- تاسہٕ زارس گنٛڈُن۔ تاس ترٛاوُن (زأری گتھ)۔

ترِ:- اَکھ گاسہٕ۔

تِکہٕ تار:- [ن۔ موٗل۔ تِکہٕ تار <س: ٹِکہٗ + تار]۔ یہٕ چھُ اَکھ گنٛڈُن۔ کترِ پھلِس بیترِ کولہٕ پیٹھی کشِ کڈُن یتھ آبس ستی لگہٕ اَماپوٚز بوڈنے واتہٕ بیٚیس اَنٛدرس یا نٛٹھس۔ وُچھو "ٹِکہٕ تار"۔

تِکیازِ:- <س: تَد + کم + ک: زِ۔ ا۔ تہٕ کَمہِ موکھہٕ۔ تہٕ کَمہِ باپتھ۔ ۲۔ اِوِ موکھہٕ۔ اِوِ باپتھ۔ اِوِ سببہٕ۔ ۳۔ جوٗنکہِ۔

تِکھ :-م۔مؤل۔تِک <ف: تِکہؔ۔لوکُٹ ماز پھوٗل۔

تِکَل :-۱۔یُس سالَس پٹھ بیٚین تِکھا تِکھا دوان آسہِ۔یَس پانَس کُنُے پوآسہِ۔یَس نہٕ بأگرَس منزٕ اَتھِ وۄتھ آسہِ۔یُس نہٕ بیٚین برابر بأگرِ۔
۲۔تِکھ ژٹن وول۔

تِکہ تِکہِ کھیوٚن :-۱۔تِکھ ژٹِتھ کھیوٚن۔نکہِ نکہِ پھٹلہِ کرِتھ کھیوٚن۔۲۔(ورگہٕ پأٹھی) گرِ گرِ سخ عذاب کرُن۔وِزہِ وِزہِ زُر کہ دِنہٕ۔

تِکھ تُلنی :-زِ ج تُلنہٕ کہِ نیتہٕ کانہہ حِصہٕ نُین۔

تِکھ ژٹنی :-۱۔بَجہِ ماز چھلہِ منزٕ اَکھ پیوٚنت ژٹُن۔
۲۔زِ ج ہہنہٕ کہِ نیتہٕ چھل نَنہِ، کھینہٕ۔وُچھو "تِکھ تُلنی"۔

تِگڈٕم :-[ن۔مؤل۔تِگڈٕم <ہ: تِگڈٕم <تِرٕ+ کرٕم] ژھل۔فریب۔چالاکی۔

تِگڈٕم باز :-ژھلہٕ گوٚر۔یُس چالاکی سان کأنسہِ تارِ۔

تِلاوَت :-ن۔مؤل۔تِلاوَت <ع: تِلاوۃ۔پرُن (خاصکرِتھ قُرآنِ شریف)۔

تِلم :-[م۔مؤل۔تِلم] ربِل۔چھل۔لوکُٹ ٹکرٕ۔م، گیر تِلم۔ترٕش۔تُج۔م، زِنی تِلم۔(ورگہٕ) پیوٚنت۔رَژھ۔

تِلی مہٕ :-"تِلم" لفظُک جمع۔ترٕشہِ۔تُجہ بیتر۔ربلہٕ۔چھلہٕ۔پیوٚنتی۔

تِلہٕ (چھاوُن) :-ن۔مؤل۔تِل <ف: تِلا۔کلابوت لاگُن۔ژٕری (چھاوُن)۔

تِلہٕ پأزار :-ژٕری پأزار۔سُہ پأزار یتھ (چھانٛپس) کلابوت چھأوِتھ آسان چھُ۔

تِلہٕ دوٗز :-تِلہٕ چھاوَن وول۔کلابوت لاگُن یا چھاوَن وول۔

تِلہٕ بلو :-اَپرٕ ےتہٕ پیٹھی پیٹھی زمادٕ۔ظأہر زمادٕ۔

تِلہٕ پیوٚت :-<س: تَیلہ+ پِتہؔ۔جسمُک اَکھ اوٚندروٗنی تان یُس کرٕیہنہٕ ماز سٟتی آسان چھُ۔اَتھ چھِ "صفرا یا واپِتھ" تہٕ ونان۔

تِلہٕ زَگ :-اَکھ جان داں ذاتھ۔

تِلہٕ کرٕوٚپ :-اَکھ وٕتھر دارٕ جنگلی سبزی۔

تِلوان دانہٕ :-دانیُک اَکھ قسم، اَتھ چھُ رنگ کرٕیہنیارٕ سان تہٕ کٟیر چھس زٕ ہٹھ آسان۔

تِلہٕ ووٚنی :-أکس کرٕہنس کیٚمی سُندناو۔وُچھو "تیلہٕ ووٚنی" تہٕ۔

تم :-ن۔مؤل۔تم <س: تمَد،تانہٕ۔یہنٛد ذِکر چلان آسہِ۔یہنٛز کتھ چلان آسہِ تہٕ یِم نہٕ برٕوٚنٛہہ کنہٕ آسَن۔
مِ، تمہٕ۔

تمو :-کینژٕ وزنو یہنٛد ذِکر چلان آسہِ۔

تمہٕ گورِ گیہ دودٕ کنتھ :-(تہٕ دٕپتھ گو) یِمن کتھن ہُنٛد ڈوٚکھ اوسُے تمہٕ چھنہٕ ووٚنی۔سُہ وَق موکلیو ووٚنی چلہٕ نے نہٕ تمہٕ چالاکیہ۔ووٚنی وَسَن نہٕ یِم ژھل نکھ۔

تنکہٕ :-ن-مؤل-تنک <س:ترٕنہٕ + کہٕ -م:ہ:تنکا-
۱-گاسہٕ تل-گاسہٕ گرٹ (اکھ یا اکہٕ ہر)
۲-(ورگہٕ پاٹھی) پیؤنت، رژھ-زرٕ-ٹکرٕ-
پیٹتی-رژھہٕ-

تورٕ (تیورٕ):-[مؤل-تور <س:تیورٕ] تیز-سخ-مٕ،
تورٕ وأراگ-

تچ:-۱-پوشچہٕ تمہٕ لاوِتہٕ أوکی جہٕ داوٕ ہشہٕ یمن ویؤر
آسان چھُ-۲-(ورگہٕ) أوِج تہٕ زأوِج-
نوزُک-

تہی دٔستی:-<ف:تہی دست-اتھہٕ چھونبر-تنگدٔستی-
مُفلسی-مسکینی، غُربتھ-

تہر:-ن-مؤل-تہر <س:ترٕ+شیرشہٕ/ترٕشرٕہ-۱-تہتول-
تال (خاصکٔرتھ کلچ)-گلیٚگ ہیٚریم حصہٕ تیمہٕ
پتہٕ نہٕ بیٚیہٕ کانہہ لنگ لنٛڈ آسہٕ-۲-تال-تہتول-
تھوٗ نگ (بالُک)-

تیہبرن کھسُن:-۱-(ل-م) تہتالبن کھسُن-(ورگہٕ)
ژھوکھ ہاوُن-گمنڈ ہاوُن-۲-المن کھسُن-
اسمانن کھسُن-رزن کھسُن-(شرارتہٕ ستی)
وۆتھی وۆتھی گرٛھن-

تیہبرن کھارُن:-(ل-م) (کانہہ) تہتالبن کھارُن-
(کانٛسہٕ) سبٹھاتأریف کرٕنی-اسمانس کھارُن-
سخ تُہر کھارٕنی-

تیہبر بو پیٹھی ووٹہٕ ترٛاونہٕ:-پتھ برٛوٗنہہ وُچھنے

بے وایہٕ پأٹھی جُرتچہٕ کامہٕ کرنہٕ-

تہُنٛد:-[ن-مؤل-تہنٛد] تمن ہُنٛد (یہُنٛد ذِکر چلان
آسہٕ تہٕ یم نہٕ برٛونہہ کنہٕ آسن)-۲-یتھ تمن
ستی تولُق آسہٕ-یہٕ یہنٛزٕ ملکٕ کشیرِ منٛز آسہٕ-

تےٚ، تی ۱:-[<س:تداپو] سُے چیز-سوے گتھ بیترٕ
(ییمیُک ذِکر چلان آسہٕ)-صرف تہٕ-تےٚ
یوتا-تی تہٕ بیٚیہٕ نہٕ کینٛہہ-

تےٚ، تی ۲:-یہٕ چھِ شُرس اسناونہٕ باپتھ وَنان-

تیہٕ:-یٔژی پأٹھی (تہٕ) تیٛاسنا-کیٛا تی چھا؟-

تی

تی:-وُچھو "تےٚ"-

تیٚتس:-۱-تتھ رٕقمس یا قٔمتس-تتھ مولس-۲-تیٚژ ہنہٕ-
تتھ جایہٕ ژکلس (ییمیُک ذِکر چلان آسہٕ)-

تیٚتیُن:-۱-تمہٕ وزنُک-تمہٕ میژُک-۲-تمہٕ
قٔمتُک-تمہٕ مولُک-تیٚتہٕ قٔمتُک-۳-تمہٕ وأنسہٕ
ہُنٛد-تیٚتہٕ کالُک-تیٚتہٕ وقتُک-(تتھ چیزس
بیترٕ ستی مُقابلہٕ کٔرتھ تیٚچ گتھ چلان آسہٕ-

تیٚژر:-وزنہٕ تلہٕ تیٛوت آسُن-یہٕ چھِ کُنہٕ وزنس یا
مقدارس کُن اِشارٕ کٔرتھ ونان-یؤتاپیٚژ ہنا-
پیٚژ ہن-

تیٚرا:-مؤل-تیٚرٕ <؟س:ترٕیچ-گٹھ تہٕ گبہٕ-وُچھو
"تیٛوٗرٕ" تہٕ-

تیٖر وور:- ژھىبد نہٕ رۄس گَنٛڑتھ کٔرتھ سو کھلہٕ ڈٔلہٕ جاے یتھ منٛز تیٖر تھَونہٕ یِوان چھِہ (خاصکٔرتھ راتس)۔

تیٖری:- تیٖر، گٕٹھ، ژھاوٕلی، گٔبہٕ، دُمبہٕ بیترِ (واریاہ یکہٕ وَٹہٕ)۔ جَب۔

تیٖری پتھر:- مَر گہٕ اَند رسو جاے ییتہٕ راتکہٕ خاطرٕ پہٕلی تیٖر چھِہ تھوان۔

تیٖری رأچھ:- پۄہۆل۔ گٔبہٕ رأچھ۔ یُس تیٖرَن رأچھ آسہِ روزان۔ یُسٕند کار تیٖر رَچھنٕی آسہِ۔

تیٖری روچھ:- یُس تیٖرَن رأچھ روزِ، تیٖر رَچھہِ کرِ۔ پۄہۆل۔

تیٖری کھیچ:- لوٗکُٹ پَہن تیٖر کھیٚول۔ لوٗکُٹ پَہن جَب۔

تیٖری کھیٚول:- جَب۔ واریاہ گٕٹھ، گٔبہٕ۔ ژھاوٕلی۔ ژھاوجہٕ بیترِ۔

تیٖری لۆٹ:- (ہزلہٕ سان) اَکھ تیٚوٗر۔ (گٕٹھ۔ گٔب، ژھاوٕل یا ژھاوٕج بیترِ) یُس بَڈ کھیٚلہٕ منٛز پَتھ کُن رٔو دمُت آسہِ۔ کُنٕے تیٚوٗر۔

تیٖر رٕوٕنی:- (ل۔م) گٕٹھ بیترِ رٕوٕنی۔ (وَرگہٕ پأٹھی) غوتَن گژھُن، بوولہ ہیۆہ گژھُن۔ (تہٕ وٕنی)۔

تیٖر گنٛزٕرٕنی:- (ل۔م) تیٖرَن شُمار کرُن۔ (وَرگہٕ پأٹھی) رِکھنٕہ تٕکن ہے بنٛگہٕ گژھُن۔ پریشان گژھُن۔ بۄزمنٛز نہٕ کینٛہہ تہٕ زَن یُن (زِکیاپزکرُن)۔

تیٖر۲:- ن۔ مۆل۔ تیٖر حف: تیٖر۔ کان۔ نیزکی پأٹھی

پیۆت کٔرتھ اکھ ہٕتھی یا رٕیس ہارنٛجہٕ سٟتۍ دۄر لاینہٕ یِوان چھُہ۔ (یہٕ اوس پتھ کالہٕ اکھ سبٹھا اَہم تہٕ کارگر ہٕتھی یار مانہٕ یِوان)۔

تیٖرَنداز:- یُس کمأنی پیٹھ تیٖر کھأرتھ ترٛاوُن زانہِ۔ تیٖر لایَن وول۔ یَس تیٖر لایَن تگہِ۔ وُچھو "تیٖر اَنداز" تہٕ۔

تیٖر دَگ:- تیٖرُک وُڈٕو (کمانہٕ منٛز نیرتھ)۔ (کمانہٕ منٛز نیرتھ) تیٖرُک نِشانس کُن پکُن۔ تیٖر دَو۔

تیٖر دَگ ہیۆہ:- تیٖر کی پأٹھی سیۆد۔ سیٚدِ سیۆد۔

تیٖر نور:- ترکش۔ یَتھ منٛز تیٖر تھَوان چھِہ۔ وُچھو "تیٖر کش" تہٕ۔

تیٖر اَنداز:- ا۔ یُس تیٖر ترٛاوُن زانان آسہِ۔ یُس تیٖر لایہٕ۔ تیٖر ترٛاوَن وول۔ تیٖر چلاوَن وول۔ ۲۔ نِشانہٕ باز۔ ۳۔ (وَرگہٕ) ماشوق۔

تیٖر ترٛاوُن، لایُن، مارُن، لگاوُن:- ا۔ کان لایُن۔ تیٖر چلاوُن۔ تیٖر دیُن۔ ۲۔ (تیٖر لایَن وِزِ) کمأنی پَتھ کُن لمُن۔ ۳۔ (وَرگہٕ پأٹھی) کانٛہہ کأم سیٚزراونہٕ باپتھ تمیُک سنٛز تھَوُن کٔرتھ یا تمہٕ باپتھ کانٛہہ قدم تُلُن۔

تیٖر خأٹی کرٕنی:- (کانٛہہ کأم یا معاملہٕ اند واتناونہٕ باپتھ) کانٛہہ ہَن نہٕ کرنے تھاوٕنی۔

تیٖر دیٚن:- کان لایُن۔ تیٖر چلاوُن۔ تیٖر ترٛاوُن۔ (وَرگہٕ پأٹھی) تُہٕ دِ کانٛہہ سَخ گتھ وٕنی یوسہٕ

تیرِ کی پأٹھی سٔنتھ گژھِ۔

تیرِ کش:- تیر نور۔ سُہ ٹھیلہٕ ہیٚؤہ یَتھ منٛز کان آسان چھِ، یہ چھُ یژِ پأٹھی (تیر چلاوَن وِزِ) پھیکِس پَتھ کُن اَلوٚنٛد آسان۔

تیرِ کمان:- کان تہٕ ہأرنٛج یُیمہِ سٍتۍ تیر چلاوان چھِ۔ اَتھ چھُ کأوِس بُتھِ سٍتۍ کوٚر رٕہیٚؤ گنٛڈِتھ آسان (یَتھ منٛز تیر تھوان چھِ)۔ تژ اوَن وِزِ چھُ اَتھ پَتھ کُن لمنہٕ یوان تہٕ تیر چھُ برٛؤنٛہہ کُن ژلان۔

تیرِ لایُن:- ۱۔ کان لایُن۔ تیر دیُن۔ کان چلاوُن۔ ۲۔ (وَرگہٕ پأٹھی) تژھ کانٛہہ کتھ بٔرتھ دِنۍ یوسہٕ تیرِ کی پأٹھی ژٔرتھ گژھِ یا زۆد کرِ۔

تیر۳:- [م۔ مؤل۔ تیر >؟] جاناوارٕ سٕنٛزِ پکھِ یا بیٚیہِ کُنہِ جایہِ ہٕنٛزِ جُزٕ ہُنٛد اَکھ حِصہٕ۔

تیرِ:- "تیر" لفظُک جمع۔ جاناوَرن ہٕنٛزِ جُتھ (اَکہِ خاص قسمٕچ) یُیمہِ سٍتۍ تِہنٛزِ تَن وُلتھ چھےٚ آسان۔ پَر۔

تیرِ گوٚنٛڈ:- ۱۔ (ل۔م) تیرٕ بن بنومُت گوٚنٛڈ۔ ۲۔ (وَرگہٕ پأٹھی) لال جوٲہر جُرِتھ برٛگہٕ سٕنٛزٕ تیرٕ بن بنومُت گوٚنٛڈ یُس بڈٕ لوکھ دستارس بیترِ لاگان چھِ۔

تیرِ گونٛدُر:- ۱۔ تیرٕ بن بنأوِمٕژ لوکٹ بوٚدر۔ ۲۔ مورِ سُنٛد تاج۔ کوکرِ بیترِ ہُنٛد پھوٚنگ۔

تیرِ لاگنہٕ:- ۱۔ (ل۔م) (جاناوارٕ سٕنٛدی پأٹھی) تیرِ مَرنہِ، لأگتھ تھونہِ۔ ۲۔ (وَرگہٕ پأٹھی) یَس

پرٕتَس اوَرے سَبق دیُن۔ کٔٹھ کڈٕنۍ۔ ہیٚچھناوُن تہٕ سُہ خفیف کرُن۔

تیرِ ینہٕ:- ۱۔ (ل۔م) (جاناوارٕ سٕنٛدی پأٹھی) تیرِ پھٹنہِ۔ پَرتِنۍ ۲۔ (وَرگہٕ پأٹھی) شِکَس یُن۔ غریب گژھُن۔ غُربتھ پیٚنۍ۔

تیر:- ن۔ مؤل۔ تیر >؟ ہ: سو کپر چھل یوسہٕ قمیضہِ کالرس بونہٕ کنہٕ شانَن پیٹھ چھےٚ آسان۔ (سٕرٕ لفظ)۔

تیرتھ، تٟرتھ:- ن۔ مؤل۔ تیرتھ > س: تیرتھ۔ زِیارتچ جاے، پوٚترٕ جاے۔ سو جاے یێتہِ دِوے لگان آسہِ۔

تیرتھ یاترا، تٟرتھ یاترا:- کُنہِ تیرتھچ زِیارتھ۔ تیرتھس پیٹھ گژھُن۔

تیز:- ن۔ مؤل۔ تیز > س: تیجہ۔ ۱۔ گاہ۔ گاش۔ پرتو۔ چمکھ۔ جلوٕ۔ پٕزاگاش۔ نۆر۔ ۲۔ حُسنُک پرتو۔ نۆر۔ ۲۔ گاہ۔ دِوتھ۔ ۳۔ زوٗزٕ، تہٕ زور۔ طاقتھ، ہمکتھ۔ بَل۔ ۴۔ جوش، تژر۔ جوٗنوٗن، سرگرمی۔ وَلولہٕ۔ تیزی۔

تیز برتھ:- ۱۔ نۆرٕ بۆرت۔ یہ یایُس گاہ آسہِ تژاوان، پزلان آسہِ۔ گاہ ژھٹہٕ وُن۔ ۲۔ (وَرگہٕ) باکمال۔ کمالہٕ وول۔

تیز سۆست:- ۱۔ نۆرٕ بۆرت۔ سبٹھا شکیل، خوٗبصوٗرتھ۔ ۲۔ طاقتہٕ وول۔ زورٕ وول۔ وَلہٕ ویر۔ ہمکژ وول۔ سَرگرم

تیزِوان :- چمکہٕ وُن - گاہ ترٛاوُن - پرٛزلہٕ وُن - یُس تابان آسہِ - یَس نوٗر پَشپان آسہِ وِچھو "تیزِ سوٗ ست" تہِ -

تیزی :- م - موٗل - تیزی < ف : تیزی - ۱ - تیز آسُن یا تیز آسنٕچ حالَتھ (کُنہِ اوزارِچ) - ۲ - (مزٕ ازُک) ترٛوٗشر - ووجَر - ۳ - تیہہ - مِ اَتھ چھَنہٕ تیزی ژٕجرٕ بیٚیہِ آب ترٛاوُس - ۴ - وُژھ - پھُرتی - جَلدی - ۵ - (بیمارِ بیترِ) زیادٕتی ، ژٕربر - ہُربر - طوالَتھ -

تیزی کرٕنۍ :- (دود ، بیمارۍ بیترِ) زٕٹھُنۍ - ژٕربر گژھُن - زیادٕتی گژھنۍ - ہُربر گژھُن - ۲ - وُژھ کرُن - (کُنہِ کامہِ بیترِ منٛز) جَلدی کرٕنۍ - پھُرتی ہاوٕنۍ - ۳ - ووجَر کرُن - وولُن - شوٗرُن - زیادٕتی کرٕنۍ -

تیزِ رُن :- ۱ - تیز کرُن - کھہرَن دِنۍ - پین دِنۍ (کُنہِ اوزارَس بیترِ) - تیزِ راوُن - ۲ - کُنہِ کارَس یا کسبس منٛز ماہِر بناوُن - کانٛہہ کار کسب ہیٚچھناوُن - کُنہِ کامہِ اَنٛز منٛز یاواُقف کرُن - ۳ - (دود بیترِ) زٕٹھراوُن - بڈراوُن - بڈرَن کرٕنۍ (دأدِس بیترِ) - ۴ - (نار بیترِ) تیزِ راوُن - زٕٹھراوُن - چمکہٕ ہیاوُن - ۵ - (یَس ژٕکھ آسہِ تَہ ...) بیٚیہِ ہَن شرارَتھ کھاژٕن - وولراوُن - وُتش دِنۍ - تُلُن -

تیزِنۍ :- [ن - موٗل - تیز < ف : تازی لفظُک مادٕ] اَکھ ذأژ ہنٛز گُریوسہٕ تیز پکنہٕ باپتھ مشہور چھےٚ - اَکھ تیزرَفتار مادٕ یانۍ - عربی نسلٕچ مادٕ یانۍ -

تیزی :- م - موٗل - تیز < ف : تیز - سُہ آلہٕ ییمہٕ سٟتۍ شرٛاکہِ بیترِ ہنٛز دار تیز کرنہٕ یِوان چھےٚ - پھَشہٕ کٔنۍ - کھرادِ بیترِ -

تیزی آسٕنۍ :- تیزی آسٕنۍ - کھہرَن آسٕنۍ - پین آسٕنۍ -

تیزی دِنۍ :- دار تیزِ راوٕنۍ - (شرٛاکہِ بیترِ) پین دِنۍ - کھہرَن دِنۍ -

تیل :- ن - موٗل - تیل < س: تَیلہَ - ۱ - بیالِبِن ، گوجَن بیترِ (چیر تھ) کوٗڈمُت سُہ ترَل مادٕ یُس کھنبس کوٗزالنس لگان چھُ - مِ پھل تیل - اُلی شہِ تیل - ۲ - زٕمینہٕ منٛز کوٗڈمُت سُہ ترَل مادٕ یُس زالنس بیترِ لگان چھُ - مِٹہ تیل - پیٹرول -

تیلہٕ آمَن :- < س: تَیلہَ + آمہَ - سُہ مُشکھ یُس کُنہِ سِنس بیترِ اوےٚ تیل روزنہٕ کِنۍ ییہِ -

تیلہٕ اُٹھم :- < س: تَیلہَ + اَشٹمی - پھاگنہٕ زوٗنہٕ پچھ اُٹھم - اَمہِ دوٗہہ چھِ موردَن ہِندی ناوی ژأنگی یِوان زألِتھ تھوٗنہٕ - وِچھو "تیل دیُن" -

تیلہٕ بَستہٕ :- تیل تھوٗنہٕ باپتھ دالوٗ مُشکھ - پتھ کالہِ اَسی ییٚژ پأٹھی اَتھی کیٚتھ تیل تھوان -

تیلہٕ پلم :- تیل کڈِتھ یا پھشیاٚٹھ پتھ گُن روٗدمُت مَل ، مأنٛچھرُن بیترِ -

تیلہٕ پأج :- تیل میٹنُک اَکھ میٖژ - اَتھ چھِ خام شےٚ سیر تیل واتان -

تیلہٕ پھَل :- تم بیالی بیترِ ییمن تیل نیرِ - مثلن تیلہٕ گو

گُل۔ اُلِش بیترِ۔

تیلہٕ پھیوٚر، پھیوٚر:- تیلہٕ قطرٕ۔ تیلہٕ مویا۔ تیلہٕ رَژٕنا۔

تیلہٕ پھیوٚر رہیوٚ ہ:- چاق چوبنٛد۔ ٹوکہٕ تہٕ موٚٹ۔ مِ، یہِ گُرچھُ تیلہٕ پھیوٚر رہیوٚ ہ۔

تیلہٕ تٔلِین کرُن:- (ل۔م) تیلس منٛز تٔلُن یا کُسُن۔ (وَرگہٕ) سخ عذاب کرُن۔ (یہِ چھُ وۄہوتہِ)۔

تیلہٕ تٔلِین گرٛژھُن، لگُن:- (کأنٛسہِ ہُنٛد یا کیٛنہہ بوٗزِتھ) سخ پھیرُن۔

تیلہٕ تہر:- سوٗ تہٕر یَتھ گوبدل تیل آسہِ تزٛاُوِتھ یا مِلوٚتھ۔

تیلہٕ ٹانٛٹھ:- تنٛز تیلہٕ دار۔ ژاوِج تیلہٕ دار۔

تیلہٕ ٹِکھ:- تیلہٕ قطرٕ۔ تِتھے تیلہٕ رَژھا۔ تیلہٕ داغ کھنٛڈ۔

تیلہٕ دار:- تیلہٕ مویا۔ سیٛٹھا کم تیل۔ تیلہٕ ٹانٛٹھ۔

تیلہٕ شرٛاد:- <س: تَیلہ شرادد ھ۔ اکھ ہٕنٛدِ رٕسم، یتھ پیٹھ موردَن ہِنٛدی نأوی ژأنگی چھِ زالنہٕ یوان۔ وِچھِو "تیل دیُن" تہِ۔

تیلہٕ کنٛگنٛی:- <س: تَیلہَ + کنکہ تہَ۔ (ل۔م) تیل مَتھِتھ مَستس دِژٕمٕژ کنٛگنٛی۔ (ہزلہٕ) ٹلی یا رباشی۔

تیلہٕ کاژ، تِلہٕ کاژ:- ینٛدرٕ چہِ کرِ جہِ یمن منٛز تیلہٕ گنٛزر بنٛد چھِے آسان۔

تیلہٕ کُپی:- تیل تھوَنچ لوٗکٹ بَستہٕ یا گلہٕ نیُٹ ڈبہٕ یتھ منٛز (مشینَن دِنہٕ باپتھ) تیل تھوان چھِ۔

تیلہٕ کوٚپ:- اکہِ قِسمُک دالوٗ ٹھیلہٕ یتھ منٛز تیل رٔٹان چھِ (یہِ اوس پَتھ کالہِ وَرتاوس منٛز)۔

تیلہٕ کرٛٹھ (کرٛاٹھ) (کٹھ):- تیلُک دَزَن مُشکھ۔ تیلچ کرٛٹھ۔ تیلُک سُہ تیز دَزَن مُشکھ یُس نَستہِ گٔھران چھُ۔

تیلہٕ کرٛاے:- ۱۔ تیل کارنہٕ باپتھ بڑٕتاو۔ ۲۔ (تتہِ) تیلہٕ ستِن بٔرِتھ کرٛاے۔ ۳۔ (وَرگہٕ پأٹھی) سیٛٹھا توٗت تیل۔ تیلہٕ رٕسر۔

تیلہٕ کرٛاے پیٛنٛڈ:- (ل۔م) گرٛکہٕ وُن تیل پیوٚن۔ (وَرگہٕ) سخ صدمہٕ گرٛژھُن۔ کانٛہہ بوٚڈ وأری داتھ گرٛژھُن۔ (یہِ چھُ وۄہوتہِ)۔

تیلہٕ کرٛونٛڈ:- ۱۔ لٔٹی دار گرٛژل ہیوٚ ہ لوکُٹ میٛژ بانہٕ ییٛمہِ ستی میٛنتھ تیل بانہٕ منٛز کڈان یا ترٛاوان چھِ۔ تیل تُلنُک ترٛاوُنُک اکہِ قِسمُک نوٹ گٔرِتھ چونچہٕ۔ ۲۔ تیلہٕ بٔرِتھ کرٛونٛڈ۔

تیلہٕ کھوٚر:- <س: تَیلہَ + کُھر۔ (ل۔م) سُہ کھوٚر یَس کلس (کھرِ موٚتھمُت) تیل پیڑان آسہِ۔ (ہزلہٕ) رٕزیل۔

تیلُن:- موٗل۔ تیل <س: تَیلہَ۔ (گوجَن بیترِ) تیل یُن۔ تیل ہیوٚ ہ پیڈُن تہٕ مزٕ ڈلُن۔ (ڈۄنی گوجَن بیترِ) یٔژکال اَتی روزنہٕ سِتی تیل یُن، ہوژن پھکھ ووتھن تہٕ مزٕ ڈلُن۔

تیلہٕ وان ژٔکھ، تِلہٕ وان ژٔکھ:- تیلہٕ وانُک سُہ ڈٔنٛڈ یُس تیلہٕ وأنی دانٛدس گردنہِ لأگِتھ چھُ آسان۔

تیلہٕ وٲر، تِلہٕ وٲر:-۱۔(وارِچالہٕ) اَکھ لوٗکُٹ بانہٕ یَتھ منٛز تیل تھوان چھِ تہٕ یێمہِ منٛز رٲتی ہُک تیل سِنٛس تٕر اوان چھِ۔۲۔(وَرگہٕ پٲٹھی) تَس وَنان یَس پرٛتھ کانٛسہٕ ہنٛز کێنٛہہ نَتہٕ کێنٛہہ خبر آسہِ۔ یُس پرٛتھ جایہِ وٲتتھ پێیہِ۔

تیلہٕ وٲنۍ ہٕژٕ ھ:-تیلہٕ وٲنۍ سُنٛد (تیلہٕ) پَلو یێمہِ ستۍ سہٕ پانٕن بیترِ پھَش وَش دِوان چھُ۔یتھ سبٹھاہ مٲنچھرِن آسہِ۔(وَرگہٕ) ماکہٕ، موٗگر پَلو بیترٕ، گَنٛد پَلو بیترِ۔

تیلہٕ وٲنۍ دانٛد:-۱۔تیلہٕ وٲنس لَمن وول دانٛد۔تیلہٕ وٲنۍ وانُک دانٛد۔۲۔(وَرگہٕ پٲٹھی) زوٗژٕٹن وول۔یُس اَنۍ پٲٹھی گھرِ سٕندۍ پٲٹھی راتس دوٚہَس جَیکھہٕ۔

تیلہٕ وٲنۍ کنٛز:-تیلہٕ وانُک سُہ حصہٕ یتھ منٛز پھلَس، گوٗجن بیترِ تیل کڈان چھِ۔کھولُر۔

تیلہٕ وونۍ، تِلہٕ وونۍ:-<س:تَیلہَ+وَنِک۔۱۔تیلہٕ وول۔۲۔تیل کَنن وول۔۳۔اَکھ کیوٚم۔

تیل اَنُن ۱:-تیل وارِ پٲٹھی کارُن۔

تیل دیٖنُن:-<س:تَیلہَ دانہَ۔تیلہٕ شرٛاد کرُن، یہِ چھُ اَکھ بٹہِ رَسم۔اَمہِ [illegible] پتھ موردِ سٕندۍ نٲوۍ ژٲنگۍ تہٕ زالنہٕ یِوان۔

تیل یِنُن:-۱۔تیلَس گرٕکھ ہیٚنۍ۔تیل کارنہٕ یِنُن۔
۲۔کانٛہہ چیز ژھانٛڈۍ ژھانٛڈۍ یازا اُوِج کام کٔرۍ کٔرۍ اَچھ لوسنہٕ یا اَچھن پیٹھ بار آسُن۔

تیلہٕ پتھر:-اَکہِ کُلِک ناو۔

تیلہٕ پُچھر:-تِلہٕ پیوٚت۔جِسمُک اَکھ (اَنٛدرِیم) تان۔

تیلہٕ پھٕر:-۱۔تَمہِ پھٕکہِ یێمہِ گرٕکوٚنس تیلَس آب بیترِ پێنہٕ کَنۍ ووتھَن۔۲۔اَکھ بیماری یتھ منٛز اَتھہٕ کَنن چھانٛپن کرٕہنۍ داغ گژھان چھِ۔

تیلہٕ راجہِ:-گوسانٛہن ہنٛز اَکھ جماتھ یِم تیل سوٚمبراوان چھِ تہٕ شَنشچر سٕنٛز پوٗزا چھِ کران۔

تیلہٕ سڑک، تِلہٕ سڑک:-سو پوٗختہٕ سڑک یتھ تارکول تٕر اُوتھ آسہِ۔

تیلہٕ گنہِ آب دٕزُن:-۱۔خامخاسٕر گژھُن۔سیزٕ منٛز۔
۲۔(وَرگہٕ) تٲیِید آسُن۔رُت قسمتھ آسُن۔

تیلہٕ کیوٚم:-<س:تَیلہَ+کرٛمہ۔اَکھ کیوٚم یُس سبٹھا گرٕہُن چھُ آسان۔اَمس چھِ "تیلہٕ وونۍ" تہٕ وَنان۔

تیلہٕ گرُن، تِلہٕ گرُن:-۱۔اَکھ گرُن ذاتھ۔۲۔(وَرگہٕ پٲٹھی) سُہ یُس تیلہٕ منٛز دٕزامت آسہِ یا یُس تیلہٕ ستۍ دٕرٕژ ولوٚگُمت آسہِ۔

تیلہٕ گوگُل، تِلہٕ گوگُل:-اَکھ تیلہٕ پھَل۔

تیل اَنُن ۲ (اَچھن):-۱۔اَچھن پیٹھ سَخ دباو تٕر اوُن۔۲۔(وَرگہٕ پٲٹھی) کانٛہہ چیز ژھانٛڈ نٲوۍ ژھانٛڈ نٲوۍ کانٛسہِ ہنٛز اَچھ لوسناونہِ، ہٕژٕ ھ کام کرناونۍ یێمہِ ستۍ اَچھن پیٹھ سبٹھا زور پێیہِ۔
"تیل اَنُن ۱" وُچھو "تیل"، لفظس تل۔

تیٖنٛژ گوٗج:-[م۔موٗل۔تیٖنٛژ گوج <؟+س:گوردَ]

زنانہِ ہنٛزِ سَترٕ چہِ جایہِ ہُنٛد اَکھ حِصہٕ۔ رازمَہہَ پھوٚل۔

تپن تیرا: -ن۔ مۄل۔ تپن تیرا < ہ: تپن تیرہ۔ ا۔ (ل۔م) ترٚے تُرٛ واہ۔ ۲۔ (وَرگہٕ پأٹھی) چھَلہٕ چھانٛگر۔ چھَلہٕ وٕ ٕگر۔ چھَلہٕ پھَلہٕ گُرِتھ۔

تپن تیرا کرُن: -(وَرگہٕ) کُنہِ کینٛہہ نہٕ تھَوُن۔ چھَلہٕ وٕ ٕگر کرِنۍ۔ بربأدی کرِنۍ۔ تاراج کرُن۔ تبأہی کرِنۍ۔ وُجارٕ کرُن۔ مِسمار کرُن۔ پھُنٛز پھاکھ کرُن۔

ٹ

ٹہٕ: -<پرٛاکرِت: تہ اَو= س: تَتَس < س: تتھا۔ ا۔ بیٚیہِ مِ، ژٕتہٕ بہٕ۔ اَکی طریقہٕ کِنہِ لفظن مِلناونہٕ باپتھ تہِ چھُ یہِ وَرتاونہٕ یِوان۔ مِ، غنی تہٕ وٕلی۔ رُت تہٕ کرُٗت۔ یِن تہٕ گرٛھُن۔ ۲۔ مگر۔ اَماپوٚز۔ مِ۔ جٕسم چھُ فأنی تہٕ رۄح لافأنی۔ ۳۔ پَتہٕ۔ تَوپتہٕ۔ ۴۔ اَدٕ۔ تیٚلہِ۔ مِ، لوے مَس تہٕ بے۔ ۵۔ سوٚلوٚکہٕ سانِ کأنٛسہِ اَتھِ کینٛہہ گرناونہٕ باپتھ تہِ چھِ یہِ لفظ جملس منٛز اَنان۔ مِ، ہیتہٕ دَر جاتھا اَنتہٕ بیمارٕ سنٛز خبر۔ ۶۔ توتہِ۔ تہِ گرِتھ تہِ۔ مِ، شیٚیہِ رۄزٕ تَن تہٕ پوٚشتَن پَردہن، توتہِ چھَم ووٛندٕ سِے سَتھ۔ (أرِی نہِ مال)۔

ترا: -م۔ مۄل۔ تر < س: دَر، درٕ۔ ربل۔ زہٕ ٹھ تہٕ پَٹہٕ گمَ گپر چھَل۔ دٕج۔ کاغذ ٹُکرٕ۔

ترٕ پَچہِ: -تِلی مہٕ۔ ریٛنچہٕ۔

ترٕ کُٹنہِ: -توٚ تتام پَلونأکی لاگُن یوٚ تتام تَتھ ترٕوَسن، کینٛہہ تہِ باقٕے روزِنہٕ۔

ترٕ کرنہِ: -(پَلوس بیترِ) ربلہٕ کرنہِ۔ ترٕ والنہِ۔ پیٛنٛتی پیٛنٛتی کرِنۍ۔

ترٕوَسنہِ: -(پَلو بیترِ) ژھینٛژٕ ژھینٛژٕ نہٕ کُنہِ لایَق روزُن۔ ترٕ پَچہِ گرٛھنہِ۔ ژھنٛبُن۔ ژھینٛژٕ ژھینٛژٕ یُن۔ ربلہٕ گرٛھنہِ۔

ترٕوالنہِ: -(کأنٛسہِ) پَلو بیترِ ژٕٹنٛی۔ پَلون ترٕ پَچہِ کرنہِ۔ پَلون پیٛنٛتی کرِنۍ۔ (خاصکرِتھ ہَر گرن وِزِ)۔

ترٕ۲: -م۔ مۄل۔ تر < س: دَر، درٕ۔ ا۔ نزدیک رِشتہٕ دأری نِشہِ ہَنا دُٗلتھ۔ مِ، ماترٕ۔ ماسترٕ۔ ۲۔ (ہزلہٕ سان) ٹلی أشناو۔ مِ، أشنأوی نہٕ کینٛہہ دیان کیاہ تام ترٕ چھکھ پانہٕ وأنۍ۔

ترٕ کڈنۍ: -ا۔ أشنأوی کڈنۍ۔ رِشتہٕ گُھرٕ کرُن (لُمٕ لُمی)۔ ۲۔ (کورِ یا نیٚچوس) نیتھر کرنہٕ برٛوٚنٛہہ کورِ مالِین تہٕ گوٚبرٕ مالِین ہنٛز اورٕ یور رِشتہٕ دأری سَرٕ گُھرٕ کرِنۍ۔

ترُن: -وُچھو "ترُن"۔

ترٕ نیار۔ ٹھَنٛڈی: -ترٕ نیر۔ سَردی۔ ترُن آسنٛچ حالتھ۔

ترٕ ٹھ: -م۔ مۄل۔ ترٕ ٹھ < س: تُچ چھَ۔ ا۔ اَتھِ ترٕ ٹھ۔ سُہ لوکُٹ پَلویُس رِنن وأرِلس اَتھس منٛز آسان چھُ ییٚمہٕ ستی سُہ تِتس بأنس تھپھ کران یا گگہٕ

پٹھہٕ والان چھُ یا گگس پٹھ کھالان چھُ۔ صافی۔

۲۔(وَرگہٕ پاٗٹھی) مُکر زٹ۔ مَلدار پلو۔

ترٛشہ پلو:- بانہٕ بیترٕ صاف کرنک پلو۔ بانہٕ بیترٕ وۄتھراونچ ژئج۔ ترٛشہ کرنک پلو۔

ترٛشہ کرٕنی:- اَدرِ زَچہِ ستی پٹھَر بیترٕ صاف کرُن یا کُنہِ چیزس پھش دیُن۔

ترٛشہ ہیوٗہ:- مائہِ۔ مَل دار۔ موٗگر۔

ترٛشہِ کڈنہٕ:- ۱۔ (پلوس بیترٕ لاگی لاگی) زَچہِ کڈنہٕ۔ ژٹُن۔ تِلی مہ کرنہٕ۔ پَچہِ پَچہِ کرُن (پلو بیترٕ)۔ ۲۔ (کُنہِ کتھِ یا ملس) ژَکس واتُن۔ تاہس واتُن۔ رَژٕ رَژٕ سام ہیٚنٛز۔ ۳۔ ماز بیترٕ ژپو ستی ژٹُن۔ م، ہونو چھس ترٛشہ کجٕ۔

ترٛشہ گرنہٕ:- (پلوس بیترٕ) ترٛ کرنہٕ۔ ترٛشہ گرِتھ تھونہٕ۔ تِلی مہٕ کرنہٕ۔ ترٛ پَچہِ کرنہٕ۔ طُغیانہٕ کرُن۔

ترٛشہ ترٛاونی:- پھمبہِ ستی بمارس یا شُرس ترٛلیش یا دود اَسس منز ترٛاوُن۔ خاصکرِتھ مرنہٕ وزِ اَسس سرٛیہِ کرُن (اَدرِ پھمبہِ ستی)۔

تِلر:- وُچھو "تلِر"۔

تے:- کلی پھمب کِنَن واجنی۔

تیہ:- رَچ یا بیہ کُنہِ ترٛل مادٕچ دار۔

تیہِ گھارنہٕ:- کلی پھمبس زاوِج تار کٔڈتھ کڈنی۔

ترٛ:- م۔ موٗل۔ ترٛ > تُہار > س: تُشار۔ ۱۔ سَردی۔ ہُندر یر۔ ۲۔ تپہِ یا زَرِ ستی ژاٛمرٕ تھَر تھَر۔ ۳۔ (وَرگہٕ پاٗٹھی) (کانٛسہِ ہُند) خوف۔ ژٕ کٕژ، کاپنھ۔ مِ، تس چھےٚ ترتھس افسرٕ سنٛز ترٛ۔

ترٛاَل:- ۱۔ وَنٛدچہِ ترٛ ستی ژُمٹھیمٕژ اَل۔ ۲۔ سو اَل یوسہٕ پوٚت ہَردس ہیوٗہ پیٚیہ۔

ترٛالہِ اَژُن:- ترٛلگنہٕ کنی تھَرتھَر کرٕنی۔ سخ ترٛلگنہٕ کنی ٹھُنٛٹھ اَژٕنی۔ ترٛ ستی ٹٔنُن۔ ترٛ ستی دَنٛد ٹکر لگٕنی۔

ترٛزالہٕ:- تپہِ بیترٕ کنی ترٛ پھٹنہٕ۔ مَلیریا۔

ترٛ گنٛڈی اَژٕنی:- ترٛ کھسنی (سَردی یا بیہ کنی)۔

ترٛ گنٛڈی پھٹٕنی:- ۱۔ سخ ترٛ ستی رُم تھوٚد ووٗتھنی۔ ۲۔ خوفہٕ ستی پانٛس ٹھُنٛٹھ اَژٕنی۔

ترٛ گنٛڈی ژائنی:- شیتناوُن۔ کانپناوُن۔

ترٛکوٚنٛڈ:- ننی تنہٕ سخ ترٛلگنہٕ کنی ووپھریومُت رُم۔ (تھوٚد ووٗتھمُت رُم۔ (ترٛکوٚنٛڈ چھُ بیہ ستی تہٕ پھٹان)۔

ترٛکوگر:- یُس ترٛ پورنہٕ کنی پانٛس کھوٗکھت موکھت گرِتھ بیہِیہ تہٕ پٹھہٕ سبٹھا پلو ییٚیہ۔ (ہزلہٕ کنی) ترٛکیٚت لیوٗژ۔ یُس نہٕ ترٛ برداش کرِتھ آسہٕ ہیکان۔

ترٛہوٚت:- ترٛیومُت (ترٛ منز پکنہٕ کرنہٕ ستی)۔ ترٛ ستی ہانیومُت۔

ترٛاَژنہٕ:- (وَرگہٕ پاٗٹھی) شیتہٕ اَژنہٕ۔ کانٛسہ ہُند بے آسنہٕ کنی تھَرتھَر ووٗتھنی۔ سخ کھوٗژُن۔ خوفزدٕ گژھُن۔ ٹھُنٛٹھ کرٕنی۔

ت

ترٕ پھٹنہٕ :- ا۔ رُمہٕ ہَرٕش گژھُن ۔ ترٕ ستیٕ رُم تھوٚد ووٕھنیٕ ۔ ۲۔ (کانٛہہ ظلم بیترٕ وُچھِتھ) سَخ صدمہٕ واتُن ۔ ترٕدُد گژھُن ۔ دِنَن گژٕھنیٕ ۔ (وَرگہٕ) تھرٕتھرٕ ووٕھنیٕ ۔

ترٕ دِنہٕ :- نہٕ آسنکیٕ ہٕکی بارٕ ودِنیٕ ۔

ترٕ ژانہٕ :- شیپہٕ ژانہٕ ۔ سَخ خوف تل تھوٗن ۔ بَیس تل تھوٗن ۔ (تیُتھ کانٛسہٕ ہُنٛد خوف آسُن یُتھ یادٕ پتھے تھرٕتھرٕ ووتھہٕ) ۔

ترٕ کھسنہٕ :- ا۔ ترٕ کنیٕ تھرٕتھرٕ کرٕنیٕ ۔ سَخ تُرٕ آسنہٕ کنیٕ أندری ترٕ پھٹنہٕ ۔ ۲۔ (وَرگہٕ پأٹھی) کھوژُن ۔ نٕتھ اژنیٕ ۔ م ، سہٕ وُچھتھے چھے تَس ترٕ کھسان ۔

ترٕ ناوُن :- ترٕ ژانہٕ ۔ کاٹپناوُن ۔

ترٕ اژنیٕ :- ا۔ سَردی اژنیٕ (کُٹھس بیترٕ) ہُنٛدریٕ پھیرُن (کمرس بیترٕ) ۔ ۲۔ تپہٕ یا زَرٕ ستیٕ تھرٕتھرٕ کرٕنیٕ ۔ بَدنس (أنٛدرٕ) ترٕ باسنیٕ (تپہٕ وَپہٕ کنیٕ) ۔ ۳۔ کھوژُن ۔ بیم اژُن ۔

ترٕ پھٹنیٕ :- (وَرگہٕ پأٹھی) سَخ خوف اژُن ۔ گابرُن ۔ بانبرُن ۔

ترٕ کرٕنیٕ :- سَردی کرٕنیٕ یا ووٕھنیٕ ۔ وَنٛدٕ یُن ۔ سَردی ہینیٕ ۔

ترٕ لگنیٕ :- سَردی لگنیٕ ۔ ترٕ پورٕنیٕ ۔ سَردی باسنیٕ ۔

ترُن :- ن ۔ مؤل ۔ ترٕ < تُہار < س: تُشار ۔ ا ۔ سَرٕد گژھُن ۔ ترُن ۔ ٹھنٛڈٕ گژھُن ۔ سَخ ہیوٚہ گژھُن (خاصکَرٕ تھ کانٛہہ تان) ۔ م ، اَتھہٕ ترٕ ون کانٛہہ توٚت چیز سَردُن ۔ شیہلُن ۔ ۲۔ ترٕ کھسنہٕ ۔ م ، تتُن ترُن چھُ آمتے ۔

ترٕشتیٕ پُر :- ژٕرکتہٕ یمن نہٕ سُو آسہٕ نہٕ ساد آسہٕ ، یمہٕ بێے موقہٕ کرنہٕ ین ۔ دَناسپر ۔ بکھر ۔ بگواس ۔

ترٕشتیٕ کوٚر :- ن ۔ مؤل ۔ ترٕشتیٕ گر < س: تَنتہٕ + کٹکہٕ ۔ ہو کھ وِتھ ژٕپھ یَیمہٕ ستیٕ شیٚوی واتل شیپن بیترٕ ٹیپہٕ دِوان چھِ ۔ یہٕ چھُ دونہٕ بیترٕ تہٕ لاگنہٕ یوان ۔

ترٕشٕرھ :- م ۔ مؤل ۔ ترٕشٕر < ؟ س: تَنس ۔ اکہٕ قسمُچ لوکٹ تہٕ زأوِج گنہٕ وأج ۔ لوکُٹ تہٕ زأوُیل گنہٕ وول (یہٕ چھِ یُشہٕ پأٹھی گن ژوٚمبَن وِزِکور ہن کنن لاگان ۔ اَتھ چھِ '' گنہٕ ترٕشٕرھ '' تہٕ وَنان) ۔

ترٕشٕرھہٕ :- [م ۔ مؤل ۔ ترٕشٕرھ < ؟ س: تَنتہٕ] گردنہٕ ہٕنٛزٕ پتیٕ مہٕ طرفٕچ رَگہٕ ۔

ترٕشٕرھ کڈنہٕ :- لِشہٕ کڈنہٕ ۔

ترٕشٕرھہ گلنہٕ :- (ل ۔ م) ترٕشٕرھ گسہٕ ینہٕ ۔ (وَرگہٕ پأٹھی) ہوٗکھن ، پُٹ گژھنیٕ ۔ کمزور گژھُن ۔ نٔحیف گژھُن ۔ پان گلُن ۔ کوٚنڈٕ یوت موژُن ۔ (فِکرٕ وٕ کنیٕ ، پَریشانی یا بیمارٕ بیترٕ کنیٕ) ۔

تُ

تُپھچ :- م ۔ مؤل ۔ تُپھچ < ؟ س: تُمبکہٕ ۔ (مَٹھ ہِش) یَڈ ۔ نبَر دٕژامٕر یَڈ ۔ ویٚٹھ یَڈ ۔ ڈول ہِش یَڈ ۔

تُت ، (تُتھ) :- ن ۔ مؤل ۔ تُت < س: تُنڈَ ۔ زیوٗٹھ

بُتھ گرِتھ۔ بُتھِ کنٕز زیوٗٹھ۔ یَس نَس بیترٕ زیٹھ
تہٕ زاوِج آسہِ۔ توٗتَل بُتھ گرِتھ۔ یَس ٹونگن
ہوی دزائتی آسَن۔ بُتھی کنٕز ہوٗ کھمُت۔ یَس بُتھ
اوٗری ژامُت آسہِ۔

تُتہٕ نۆس:۔ >س: ترٗوٹِہ+ ناسا۔ یَس زیٹھ تہٕ پیٚتٕر
دارنَس آسہِ۔ توٗتَل نَس گرِتھ۔

تُتہٕ مانچھ:۔ ن۔ موٗل۔ تُتہٕ مانچھ >س: تُنڈَ+ پڑاکرت/
س: ماکشہَ۔ ۱۔ اَکہِ پوشک رَس (مانچھ) یُس
میوٗٹھ آسنہٕ سببہٕ اُسہٕ ستی ژیتھ نوان چھہٕ۔
۲۔ (وَرگہٕ) سبھٹھاجان تہٕ رُت چیز۔ میوٗٹھ چیز،
تہٕ یتھ تھپہٕ تھپھ آسہِ۔ م، یہٕ کیا تُتہٕ مانچھ اوس بہٕ
لارٕہا اَتھ پتہٕ؟۔

تُتہٕ نور:۔ ن۔ موٗل۔ تُتہٕ نار >س: تُنڈَ+ ناڈی۔ ۱۔ بُتھِ
کھوٗل تہٕ پتہٕ تنگ ٹیٹوٗ اَکھ آکہٕ ییمہٕ منٛزٕ وُنی مژ
کانہہ گتھ دوٗرتام بوٗزِتھ ہیکان چھہِ۔ یہٕ چھہٕ اعلان
بیترٕ کرنَس لگان۔ لوڈسپیکر ۲۔ (ہزلہِ پاٹھی)
تنگ مُرٕ (گرِتھ) بیزار یا پتلوٗن۔

تُتہٕ وألی کرٕنی (تُتہٕ ألی کرٕنی):۔ >س: تپتہَ+ وَلیہَ۔
گدٕی کرٕنی۔ دِق کرُن۔ سُہ ستیٖجہٕ تُلُن یُس نہٕ
شیٖتھ ہیکہِ زٕ۔

تُتر:۔ [ن۔ موٗل۔ تُتر >س: پرٗوتھَ۔ م، ہ: تھوتھ] ہوٗنی
سُند چوٗنٹھ۔ ہوٗنی کھوٗنگھن۔

تُج:۔ م۔ موٗل۔ تُج >س: تولی۔ ۱۔ کانٛژ (وَگوی) کُثَٹھ

پیٚتٕر دار زاوِج ترٕش بیترٕ۔ ۲۔ (سیٚجہٕ تُجہٕ پیٚٹھ)
بُزتھ مازٕ تِکھ۔ اَکہِ قسمکٕ ژھوکہٕ تِکھ۔ ۳۔ زاوِج
سَلے (دَوا بیترٕ لاگنہٕ باپتھ)۔ م، اَشدٕ تُج۔ سورمہٕ
تُج۔ ۴۔ سوکانٛز ییمہٕ ستی گھنٛڈ واوپشمینہٕ وونان
چھہٕ۔ گھنٛڈ واوتُج۔ "تُج" چھہٕ "تُل" لفظُک مادٕ۔

تُجہِ پلوٕنہٕ:۔ کامہِ ژوٗر آسنہٕ موکھ بلکہٕ ژھر ٹھٕدِنی۔

تُجہِ تارٕنہٕ:۔ ۱۔ پشمینہٕ وونُنہٕ باپتھ کانہٕ سوٗمبرنہٕ۔
۲۔ پشمینہٕ ووٗنُن۔

تُجہِ تُلنہٕ:۔ مکٕی تارٕنی۔ (تلہٕ دوٗز گتھ) تلہٕ چھاوُن
ہیٚچھنہٕ باپتھ (ژاٹہٕ سُند) اَکس اَتھس کیٚتھ
تُجہِ بیترٕ رٹنہٕ تہٕ بیٚیہٕ اَتھہ ستی اَکہِ اَکہِ کنٛس تانٛی
تتھے کنٕز کھارنہٕ تہٕ والنہٕ یتھہٕ کنٕز تلہٕ دوٗز تلہٕ
چھاوَن وزِہرٕ ن کنس تانٛی کھاران تہٕ تورٕ واپس
انان چھہٕ۔

تُجہِ رز:۔ >س: تولہِ+رَجُہ۔ (قالبافہٕ سُند) سُہ پَن
یتھ پیٚر گچھہِ گنٛڈِتھ چھےٚ آسان تہٕ یُس ووستہٕ
قالباف بڑونہہ کنہٕ رٹِتھ کام چھہٕ کران۔

تُجہِ ژرٗوٹ:۔ روپہٕ سُند دَنٛدٕ خلال تہٕ گنہٕ تُج بیترٕ
چیزن ہُند ترٗونگ یُس پھبرنَس کھووٕر طرفہٕ
اَلونٛد چھہٕ آسان۔

تُجہِ کبابہٕ:۔ تُجہِ پیٚٹھ بُزتھ مازٕ تِکھ۔

تُجہِ کبابہٕ کرٕنی:۔ (ل۔م) مازٕس سیٚجہٕ کبابہٕ بناوُنی۔
(وَرگہٕ) کانٛپناوُن۔ ہوٗ کھراوُن (یِذ ہوٕ ستی)

گٔڈی کرٕنۍ ۔ سِتم کرُن ۔ مِ ،یانٛی نیران چھےٚ تُجہِ کبابہٕ چھم کران ۔

تُجہِ گاسہٕ :- < س: تولہ + گھاسہَ ۔ تُجہِ ہیُوٗ ہ گاسہٕ یُس درٛمَن کانٛجن نیران چھُ تہٕ یَتھ لاجوٗرۍ رَنگہٕ پوش نیران چھِ ۔

تُجہِ گوٗر :- تُجہِ بناوَن وول ۔ کانہِ بناوَن وول ،یمہٕ شال بیترِ ووٗنَس منٛز بکار چھےٚ یِوان ۔

تُج گرٛشٕھنۍ :- (وَرگہٕ پاٚٹھۍ) (دادِ بیترِ سٟتۍ) ہوٚکھُن ۔ کمزور تہٕ لاغر گژھُن ۔ کرٛٹُن ۔

ترُے :- م ۔ مؤل ۔ ترُے < س: توٗریہَ ۔ ۱ ۔ ترُم ۔ اکہِ قٕسمُک (کاشُر) بِگُل ۔ ۲ ۔ پارے ۔ مُنادی ۔ اعلان ۔ ۲ ۔ شٕنگر ۔ ربٕڑھ ۔

ترُے کرٕنۍ :- (ترُم وأیتھ) پارے کرٕنۍ ۔ سأری سے شٕنچھ کرٕنۍ ۔

ترُے گرٛشٕھنۍ :- ۱ ۔ (بَدگَتھ) سأری سے پھألٕنۍ ۔ شاوے گژھنۍ (کُنٛچ) ۔ بَدنأمی گژھنۍ (کُنہِ کتھِ ہنٛز) ۔ افواہ گژھنۍ ۔ ۲ ۔ شٕنگر گژھنۍ ۔

ترٕ (ترُبو) :- کنٛگہٕ نٕبن دٕند بناوٕنک چھانہٕ سُند سامانہٕ (لوکٹ لیٚتر ہش) ۔

ترُپھ :- ن ۔ مؤل ۔ ترُپھ < انگ: ٹرمپ) ۔ ۱ ۔ تاش اَکھ کھیل یَتھ رِگندنہٕ بڑوٗنہہ رَنگ کرنہٕ چھُ یِوان ۔ لمہِ رَنگہٕ کین پَتٕمن چھُ سبٕھا مول تہٕ قیمتھ آسان ۔ سارِوٕے تھٕوٗ چھُ یکہ مانہٕ یوان ۔ تمہٕ بوٗن بادشاہ ،تمہِ پتہٕ بیگم ،پتہٕ غولام ڈہلہٕ ، نولہٕ ،اَٹھ ،سَتہٕ ،شٕیچ ،پٕنٛچہٕ ،ژٕچ ،ترٛ چ تہٕ تمہِ پتہٕ دُچ ۔ رَنٛگ دُچ تہٕ چھےٚ یٕیہٕ رنگہٕ کُس یکس کھٕبتھ ہرکان ۔ (ترُپھَس منٛز) رَنٛگ ۔

ترُپھ یُن :- (ترُپھ کھیلہِ منٛز) رَنٛگ یُن ۔ رٕنٛگکۍ پٕٹھ تٕنۍ ۔ تھٕدی پٕٹھ تٕنۍ ۔

ترُپھ پٕٹھ :- (ترُپھَس منٛز) رٕنٛگکۍ پٕٹھ ،رٕنٛگکۍ پَتہٕ ۔

ترُک ۔ ترُکی :- ن ۔ مؤل ۔ ترُک < ع: ترُکی ۔ ۱ ۔ اکہِ مُلکُک ناو ۔ ۲ ۔ ترُک ۔ ترُکُک روزَن وول ۔ ۳ ۔ ترُکی زَبان ۔ ۴ ۔ کانٛہہ چیز یُس ترُکی منٛز بنیوٗمُت آسہِ ۔ یَتھ ترُکی ہنٛز مُہر آسہِ ۔ ترُکستأنۍ ۔

ترُکی :- ترُکُک ۔ یَتھ یا یَس ترُکی سٟتۍ تولُق آسہِ ۔ ترُکس منٛز بنیوٗمُت ،پأدٕ سپُدمُت ۔ ترُکستانُک ۔ ترُکستأنۍ ۔

ترُک بوُلُن :- ۱ ۔ فَر فَر کران بوٗلُن ۔ فَر فَر کران کتھہٕ کرنہٕ ۔ جَل جَل کتھہٕ کرنہِ ۔ ڈٕلۍ ڈٕلۍ کتھہٕ کرنہِ ۔ تیز تیز کتھہٕ کرنہِ ۔ ۲ ۔ کأکی گی سان کتھہٕ کرنہِ ۔ کأکی کتھہٕ کرنہِ ۔ زیرکی سان کتھہٕ کرنہِ ۔

ترُن :- ن ۔ مؤل ۔ ترُن < پرٛاکرِت: تُسار < س: تُشار ۔ ۱ ۔ ہوٗنٛدر ۔ ہٕنٛدریوٗمُت ۔ سَرٕد ۔ ٹھنٛڈٕ گومُت ۔ سَرٕد گومُت ۔ باسی ۔

ترُٗنُن ،ترٗنُن :- ن ۔ مؤل ۔ ترُن < پرٛاکرِت: تُسار < س: تُشار ۔ ہوٗنٛدرُن ۔ سَردُن ۔ سَرٕد گژھُن ۔ ٹھنٛڈٕ گژھُن ۔ ترُن ۔

ترٕے (کرٕن):۔ن۔ مۆل۔ ترٕے <س: تۆرِیہَ]
شنگر کرٕنی۔ ریٚشہِ ٹلُن۔

ترٕبتھ:۔م۔ مۆل۔ ترٕبت <ع: تُربَۃ۔ قبر۔ مزار۔

ترٕشاے:۔مۆل۔ ترٕشا <ف: ترُش۔ ۱۔ ژوکھر۔ ژاچھر۔
۲۔ (ورگہٕ پاٹھی) تُند مزاز۔ وۆل۔

ترٕیا:۔م۔ مۆل۔ ترٕیا <س: ترٕی یا۔ مٔنٛز ژوٗرِم حالتھ۔
گوڈنچہ ترٕے حالژ چھےٚ۔ ۱۔ زاگرتھ۔ وُزیا
ہُشار آسنٕچ حالتھ۔ ۲۔ سوٚپُن۔ خابچ یا خابس منٛز
آسنٕچ حالتھ۔ ۳۔ سُشُفتی۔ مَس نیٚندرِ آسنٕچ حالتھ۔
ژوٗرِم چھےٚ روٗحٲنی حالتھ ییٚمہِ وِزِ روٗح چھُ پنٕنِس
اَصلِیتس منٛز آسان۔

ترٕیاتیٖتھ:۔مۆل۔ ترٕیاتیٖت <س: ترٕیاتیٖتہَ]
"ترٕیا" تہٕ گژھِتھ۔ پۆژیُم تہٕ اَخری روٗحٲنی
مٔنزِل، گوڈنِکۍ ژور چھہٕ۔ ۱۔ زاگرتھ۔ ۲۔ سوٚپُن۔
۳۔ سُشُفتی تہٕ ۔ ۴۔ ترٕیا۔

ترٕز:۔ن۔ مۆل۔ ترٕز <س: تِکمہَ۔ اَکھ مُجہِ ذاتھ۔ اکہِ قسمٕچ
مُج یتھ زیٚوٹھ دَن چھُ آسان۔ تارٕ ترٕز۔ وُچھو
"تارٕ ترٕز" تہٕ۔

ترٕزکھ:۔مۆل۔ ترٕزکھ <؟ ترٕکی، ترٕزک] گاٹُل۔ ذہین۔
ہُشار۔ تیز۔ حاضر جواب۔ تبلنٛگہٕ۔ (یہِ چھُ شُرِس
ستۍ ورتاونہٕ یِوان)۔

ترٕزکھ ۱:۔ ۱۔ ضابٕطہٕ۔ قایدٕ۔ قونوٗن۔ آیین۔ ۲۔ ٹھکہٕ
ٹھکہٕ۔ حشمتھ۔ شانہٕ شوکتھ۔ جاہہٕ حشم۔ شان۔
ٹھاٹھ۔ وقار۔ مرتبہٕ۔ ۳۔ کانٛسہِ بادشاہ سُند پانٛس
مُتلِق لیٚوکھمُت کانٛہہ واقہٕ۔ مِ، ترٕزکہِ جہانگیری۔

ترٕزکھ ۲:۔ن۔ مۆل۔ ترٕزکھ <؟۔ کولہِ ٹۆنٛچ۔ زیٚٹھ توتھ
کرِتھ اَکھ جانا وارِیُس گاڈٕ کھسوان چھُ۔

تغیانہٕ (طغیانہٕ کرٕنی):۔ ترٕ کرنہٕ۔ ترٕٹھ کرنہٕ۔ ترٕ پچہٕ
کرنہٕ۔ پھیٚنٛٹِنۍ کرٕنی۔

تُفنگ:۔ن۔ مۆل۔ تُفنگ <ف: تُفَنگ] ژٕر بوٚندوٗق۔
چھرٕ بوٚندوٗق۔ رفل۔

تُفنگ ٹلُن:۔ ٹاسہٕ رارٕ ے مِلوٕنی۔ تیمھر ٹلنٕی۔ بڑ سخ
پرخاش ٹلُن۔

تُفنگ لایُن:۔ چھرٕ بوٚندوٗق چلاوُن۔ ژٕر بوٚندوٗق
چلاوُن۔ گوٗلی لاینٕی۔

تکہٕ ۱:۔ن۔ مۆل۔ تکہٕ <ف: تکہ۔ پیٚتہِ روٗس کان۔
یتھ پیٚتہِ بدل کلہٕ یا پھوٗل ہیوٗ آسہِ۔

تکہٕ یُن:۔ ۱۔ یہِ چھُ ووٗہو۔ کان یُن۔ مِ، تیٚتھ یِیہٕ نس
تکہٕ۔ ۲۔ سخ ناگوار گژھُن۔ مُضر باسُن۔ مِ،
میانہٕ زَن چھُس تکہٕ یِوان۔

تکہٕ ۲:۔ ۱۔ کُشر، چھوٗر۔ ۲۔ لوکچہِ لوکچہِ مکایہِ وچہٕ۔
پھمب۔ پھمبر۔

تکۍ:۔ وُچھو "تکہٕ ۱"

تکۍ یِنۍ:۔ وُچھو "تکہٕ یُن"۔

تکسہٕ:۔ن۔ مۆل۔ تکُس] (ہوٗنی سِند ژپہٕ کنۍ مازس بیترٕ
وژھمژ) چھلہٕ، تکہٕ بیترٕ۔

تُکسہٕ کرٕنۍ:- چھلہٕ کرنہٕ - ژٹُن - ترٕ کرنہٕ - پھیٹٕنۍ کرٕنۍ۔

تُل ۱:- ن - مۄل - تُل <س: توٗتہٕ/ توٗلہٕ - ۱- آنچہِ بیترٕ وَرأے اَکھ دانہٕ دار مۄدُر تہٕ رَس دارمیوٕ۔ ۲- (گُنہٕ گُنہٕ) تُلہٕ کُل۔

تُلہٕ کھوٗر:- تَس دَرٕبدٕری شُرِس وَنان یُس تُلہٕ پھلبن پیٹھ گُذارٕ کران چھُ۔

تُلہٕ ہار:- <س: توٗتہٕ + آشاڑھ - ہارُک ربتھ یتھ منٛز سَخ گرم چھُ آسان - تہٕ تُل چھِ پَپان۔ (وَرگہٕ) گرمہٕ کڑاے - زَبردس گرٕمی دوہ۔

تُل ۲:- ن - مۄل - تُل <س: توٗلہٕ - ۱- گُرتھ تہٕ ژُرتھ کون یا کائٕنۍ - سَلیہٕ ہیوٗ کون = مِ، یئٛندرٕ تُل - گاسہٕ تُل - ۲- لوٗٹ - لانٛچ - غلطی - مِ، تُل کھارُن = لوٗٹ لاگُن۔

تُل کھسنۍ:- ئلۍ کانٛہہ اِلزام لگُن - لوٗٹ لانٛچ یُن۔

تُل کھار:- لوٗٹ لانٛچ اَنُن۔

تُل ۳:- مۄل - تُل <س: تُلا - تُل -] وَزٕن - گوبر - مِ، ڈاے پوٗش تُل، اتھ کیا چھُ تُل، تُلہٕ تُل تے تُل نو کیٛنہہ - ۲- ژٕتُل (پٕتھر پیٹھہٕ) - تھوٗدٕ تُلُن۔

تُلس تُل:- وَزنَس وَزٕن - وَزنَس برابر وَزٕن۔

تُل کرُن:- ۱- وَزٕن کرُن - اَتھہٕ سٟتۍ درکرُن - (گُنہٕ چیز کہٕ) وَزنٕک یا گوبرُک اَندازٕ کرُن - اَتھہٕ سَتھہٕ پأٹھۍ وَزٕن کرُن - ۲- (شُری گِندُن) کوٗٹس دوٕ یَو اَنٛدٕ وٕزشُری اَکھ اَنٛد ہیوٗرتہٕ اَکھ بوٗن کھأیلتھ وأیلتھ سوارِ کھینہٕ - کرکچہٕ مُہُل لاگُن۔

تُل ۴:- ن - مۄل - تُل <س: تُلنہٕ - تُل -] ۱- گُنکۍ زٕ ژور بٕرگ یا پوٗش بیترٕ یکہٕ وَٹہٕ تھوٗتھ یا ئتھُے کیٛنہہ وَزنہٕ کم پہن - مِ، ۱- پوٗشہٕ تُل، ہاکہٕ تُل، سوژلہٕ تُل بیترٕ - ۲- گاوترٕ اوتہٕ گاسہٕ تُل گھنڈٕ - ۲- گُرٹ - گُٹ (گاسٕچ بیترٕ) - ۳- زیوٗٹھ وُٕتھر، زٕزٕ ریوٗمت وُٕتھر - "تُلۍ" جمع۔

تُلۍ پرٕنۍ - تُلۍ پڑٕنۍ:- (آلرٛشۍ آسنہٕ کِنۍ) فوٗضوٗل تہٕ غأرضوٗرٛوٗری کامہٕ پَتھ وَقت راوٕرُن - ئلۍ کُنہٕ غأرضوٗرٛوٗری کامہٕ پَتھ وَقت گُساوُن - اَرٕسرٕ تہٕ کوٗنٛچہٕ کرنہٕ۔

تُلۍ پلٕنۍ:- (ل-م) گاسہٕ تُلۍ پلناوٕنۍ - اَصل تہٕ ضوٗرٛوٗری کأم ترٕ اُوِتھ (کُہالتہٕ کِنۍ یا آلرٛشۍ آسنہٕ کِنۍ) اورٕ یورٕ چَن کامبن پَتھ وَقت راوٕرُن - اَصل کأم ترٕ اُوِتھ فوٗضوٗل کامبن سٟتۍ ژھرٕٹھ دِنۍ۔

تُلۍ ژارٕنۍ:- (ل-م) گاسہٕ تُلۍ اَکہٕ اَکہٕ سوٗمبرٕنۍ - ژھرٕٹھ دِنۍ - سبٹھا سوٗت سوٗت کأم کرٕنۍ - آلرٛشۍ لاگُن - کأیِل لاگُن - کأم کرن وِزٕ کایُن۔

تُل ۵:- <س: توٗلہٕ] وۄوری وانس مُکس منٛز بٕرٕمٕژ (شیٖشہٕ ترٕ) سَلے یتھ پیٹھ پیر چھِ لدان - (مُک = اَکہٕ قسمُک شٕکل)۔

تُل بَرُن:- تُلس پیٹھ پیر لدُن۔

تلُر :- ن ۔ مۆل ۔ تلُر < س: تیلاتی ۔ جنگلی تلُر گیوٚڈ ۔

تلُر پینٛژ :- (تلُر ٹوپہِ ستی) بمبرووٗٹھنی ۔ بمبر پینٛژ ۔ سبٹھا (تلُرِ) ٹوپہِ لگنہٕ ۔ ۲ ۔ (وَرگہٕ پاٹھی) بمبر لگنی ۔ سخ پریشان گژھُن ۔ ۳ ۔ باٛبر پینٛژ ۔ ۴ ۔ گلی دِنی ۔ (گنہِ نشہِ) دۆر ژلُن ۔ ویہہ ووتھُن ۔

تلا کوٗٹ :- < س: تُلا ؟ کوٹہِ ۔ ا ۔ بجہِ ترٛکرِ ہنز ڈنڈ ۔ گنڈٕ چ ڈنڈ ۔ ۲ ۔ بڈ ترٛکر ۔ گنڈٕ (لل واکھ) ۔

تلٲنی :- مۆل ۔ تُلان < س: تُل ۔ صلاٰ حیتھ ۔ اَچھ پھرتی ۔ اَتھک ژۆ تریر ۔

تلٲے :- م ۔ مۆل ۔ تلاے < س: تولہَ وتی] لوٚ ژلیف ، رَضاٰے بیترِ ۔

تلچ :- لوکٹ "تُلُک" کتریو (لوکُٹ) کھنہٕ بانہٕ ۔ یہِ چھ ٹوٗرہیوٗ آسان ۔ "تُلُک" لفظُک ژھوٹُر ۔

تُلہٕ ترٛاو :- (ل ۔ م) تُلُن تہٕ پتھر تھوٗن ۔ تُلہٕ تال ۔ ووتھہِ بیٹھ ۔ بوٗز شوٗز ۔ وٗطیرِ (کتھہِ باتھہِ یا چیزَن ترتیب دِنِس منٛز) وُچھو "تُلہٕ تال تھونی" تہٕ ۔

تُلہٕ تال آسنی :- سَر ن وِزِنہٕ لگنہٕ کُنی نرٛ ژنگہٕ بُرتھ دِنہٕ ۔

تُلہٕ تال تھوٗنی :- بوٗز شوٗز کرِتھ کام حسابہٕ حسابہٕ کرٕنی ۔

تُلہٕ تاج :- < س: تُل ۔ ا ۔ یتھے ووتھُن تہٕ بہُن ۔ ۲ ۔ (وَرگہٕ) پُرش ۔ ژھرٛ تہٕ ژھرٛ ٹھ (خاصکرِتھ زٕہیر بیمارِ منٛز) ووتھہِ بیٹھ ۔

تُلہٕ تاج لگنی :- وُچھو "تُلہٕ تال آسنی" ۔

تُلُر، ہٕلُر :- م ۔ مۆل ۔ تلُر < س: تیلاتی ۔ ا ۔ اَکھ وُپھوٗن ٹوپُل کیوٚم ۔ ۲ ۔ سُہ وُپھوٗن کیوٚم یُس ماچھ نیران چھُ ۔ (اَمِس چھِ پوشہِ تُلرتہٕ وَنان) ۔ ۳ ۔ (وَرگہٕ پاٹھی) ۔ تیز زنانہٕ ، یوسہٕ کتھہِ پتھ بچھتھ نیہٕ ۔ بدمزاز تہٕ لڑایہ گر ۔ ز ۔ ج ۔

تُلرِ اول :- تُلرٕ ہنز روزَن جاے ۔ تُلرِ چھے اول ترٛتھ جایہِ (یِژ پاٹھی پشہِ چہ زیہٕ تل) بناوان ییتھ نہٕ واوُک یا روٗدُک بیترٛ خطر آسہِ تہٕ یوٚت بےٚ وایہ پاٹھی یتھ گژھتھ ہکن ۔ اتھ چھے تُلرِ أندری کُنی لوٕکٕٹ لوٕکٕٹ خانہٕ پننہِ روزنہٕ باپتھ بناوان ۔ یتھس سوٗ بُتھ ڈُلاٛ مس اُلس چھِ "گن" وَنان ۔ م ، بوٚمبر گن ۔ ماچھ گن ۔

تُلہٕ کتر :- ن ۔ مۆل ۔ تُلہٕ کتر < س: تُلہَ + کُٹھور ۔ شٹھہٕ ستی آبس یا شیٖنِس لُج مژ کِکر ۔ کتھ کوٗش ۔ ششر ۔ لوٚ گمت آب ، شیٖن بیترِ ۔

تُلہٕ کترِ وعمارتھ :- (ل ۔ م) سُہ تامیر یُس تُلہٕ کترس بناونہٕ آسہِ آمُت ۔ (یُس تاپھ یا ترٛرڈ یشی تھے وبگلہِ) (وَرگہٕ) ناپاے دار ۔ یتھ نہٕ دربر آسہِ ۔ نہٕ پوشہِ وُن ۔

تُلہٕ لاش :- تُلہٕ ہنٛڈ ۔ تمہٕ ہنٛڈ یمہٕ گلن کھسان چھے ۔

تُلہٕ مل :- گانٛدرٕبٕلی کُنی اکہِ اَستھاپنُک ناو ، ییتہٕ راگنیا بگوٕتی ہنز تھاپنا چھے ۔

تُلہٕ مۆرِہنز نٕٹھ :- (وَرگہٕ) سخ خوف ۔ کُنہِ چیزُک لرزٕ یا اٛہر [تُلہٕ مۆرِ ستی اُسی شُر بن لایان تہٕ اوٚ کُنی

اُس تمن سوٗ چھتھے تھٕر ووتھان]۔

تُلک:۔ن۔مؤل۔تُلک < ؟س: تُلکہٕ۔ کھنہٕ باپتھ کتر یُو بوٗ ڈٹوٗ رہیٔ وبانہٕ۔

تُلُن:۔ن۔مؤل۔تُل < س: تُل۔ا۔پُتھرِ پیٹھٕ کینْہہ تھوٗ دکھارُن۔۲۔تھوٗ دۍ ٹتھ تھوُن۔م، اتھہٕ تھوٗ دتُلُن۔۳۔تھوٗ دکھارُن۔تھزراوُن۔ بُلند کرُن۔ہیوٚر کھارُن۔بڈراوُن۔ تیز راوُن۔ م، ریہہ تُلٕنۍ۔بزیہہ تُلٕنۍ۔۴۔(نیٚنْدرِ) وُزناوُن۔ بیدار کرُن۔ہُشیار کرُن۔۵۔(یُس بہتھ یا شوٗنگتھ آسہِ سُہ) اِستادٕ کرُن۔ووِدنی تھوُن۔ ۶۔(کانْسہِ زیر زیر کرٕنۍ۔وَدنس کھارُن۔ کہٕنۍ کرٕنۍ۔۷۔خَتن ہال کٕرتھ شُر۔(خَتن ہاَج) مُہراز بناوُن تہٕ اورِ یور پھرِوِتھ اَنُن۔ (یہِ چھُ کاشُر رَسم) م: دِشُر بیہناوُن۔۸۔نقل کرُن۔کُنہِ پیٹھہٕ تارُن یا پھرُن۔مِ، میٚانہٕ کتابہٕ پیٹھہٕ تُل۔۹۔(کانْہہ) پیٚوٗمت بیٚیہٕ آباد کرُن۔یُس نہٕ کانْہہ صوٗرَتھ آسہِ سُہ بیٚیہٕ پاپر جا کرُن۔بجا کرُن۔۱۰۔کم کرُن۔موٗٹھ کھنڈ تُلٕنۍ یا تُلِتھ تھاوٕنۍ۔اُدٕہَن ہیٚنۍ یا کاسٕنۍ۔ م، ہَم تُلُن۔اَلگ کرُن۔ہیوٚن کرُن۔ژٕٹتھ نیٚن۔م، دیٚل تُلُن۔۱۱۔دوکھہٕ یا ماتمہٕ نشہٕ کانْہہ کڈُن۔۱۲۔کانْہہ ہتھی یار استیمال کرنہٕ باپتھ اَتھس کنبھ رٹُن۔۱۳۔رٕٹتھ نیٚن۔گرفتار کرُن۔۱۴۔جلیہ پیٹھہٕ ڈالُن۔نوکری نشہٕ الگ کرُن۔

تُلِتھ تھوُن:۔ا۔(ینہٕ جایہِ پیٹھہٕ تُلِتھ بیٚیس جان جایہِ) سَمبالِتھ تھوُن۔مُناسِب جایہِ تھوُن۔ شیٚرِتھ تھوُن۔۲۔رٕژھرِتھ تھوُن۔اَتی تھوُن۔ بیٚیس دوہَس پیٹھ تھوُن۔۳۔کُنہِ جایہِ یا عوٚہدٕ نشہٕ اَلگ کرُن۔موقوٗف کرُن۔۴۔بالایہِ طاق تھوُن۔جواب کرُن۔تولُق ژٕٹُن۔م، اَمۍ چھےٚ کرتام شَرم تُلِتھ تھٕوٕمژ۔۵۔جیل نیٚن۔ بانْدی وان لَدُن۔

تُلہٕ تُل:۔تُلُن تہٕ تُلُن۔گرِ گرِ تھوٗ دتُلُن۔ چیزن اورِ یورڈانیچ مانْد۔

تُلہٕ وٕنۍ:۔م۔مؤل۔تُل < س: تُلہٕ + پَنْیہ۔ ا۔کینْہہ تُلنچہٕ ہار۔(بوربیترٕ) سارنچ موٗزوٗری۔ اَکہِ جایہِ پیٹھہٕ بیٚیس جایہِ کانْہہ چیز واتناونچ موٗزوٗری۔مِ، سامانہٕ تُلہٕ وٕنۍ۔۲۔کینْہہ چیز دوٗر یا ختم کرنُک خرچ بیترِ۔مِ، دوکھہٕ تُلہٕ وٕنۍ۔تھپھ تُلہٕ وٕنۍ۔

تُلے لوٗنگُن:۔اکھ شُری گِنْدُن (یہِ چھِ ییٚژ پانٹھ لوکچہ لوکچہ کورِ گِنْدان)۔اَتھ کھیلہِ منٛز چھےٚ کوٗرَتہٕ کوٗر اکھاَ کِس ستی تھَر ملہٕ ناوِتھ وارِ وارِ اکھاَ کِس تھوٗ دتُلان تہٕ وَکھنے کران۔یہِ ناو چھُ اتھ امہِ کنۍ پیوٚمُت تہٕ کیٚازِ کورِ چھےٚ گِنْدان گِنْدان وَژُن وَنان تہٕ پرِتھ وَژنہٕ پتہٕ وَنان ''تُلے

لوٗنگن'' جواب چھُس یوان ''تُلان چھُس''۔

تُل پلو ووتھ ژلو: -یہ چھِ تمہِ وِزِ وَنان ییلہِ کانٛہہ بَلایہ یا مُصیبَتھ وُچھِتھ نہٕ ہیکہِ کنٛہ سورُے اُتی تر اوِتہٕ مُقابلہِ کرِنہٕ یا ییلہِ کانٛسہِ ژلہِ ژل لگہِ۔

تُمارٕ: -ن۔مؤل۔تُمار <؟۔اَکھ گلہِ وَس ،یہ چھُ ژٔنڈر رہیٔوہ یا تُرکوٗنجل آسان۔یہ چھُ ڈیکس پیٹھ لاگنہِ یوان۔

تُمارٕ کلپُش ،کلہِ پوش: -سوٹاچ یتھ تُمارٕ تگہِ لاگتھ آسان چھِ۔

تُمچ: -[م۔مؤل۔تُمچ <س:تُمبکہ۔م۔تِمچ]یڈ (خاصکرِتھ شُری ہنز)۔ہنٛڈر۔

تُمچ ہنز: -یڈ ہنز (خاصکر شُرِس)۔شکم سیر سپدُن۔یہ چھِ ژٔلنی (کینٛہہ کھیتھ)۔

تُمن: -سنٛٹھانٛیک تہٕ اَندر رہِمل موٗہنیو۔

تُمبکھ ناٗر: -م۔مؤل۔تُمبکھ ناٗر <س:تُمبکہ+ناڑی]
اَکھ کوٗشُر (وایٔنگ) ساز۔یہ چھُ زیٹھ گردَن گرِتھ ناٗر ہیٔوہ آسان یتھ ژُکس بَستہٕ لاگتھ آسان چھے۔

تُمبہٕ ۱: -ن۔مؤل۔تُمب <س:تُمبہ۔اَکہِ قِسمُک الہِ گڈُر (یتھ منز فقیر بیترِ آب ساران کران چھِ)۔

تُمبہٕ ۲: -ن۔مؤل۔تُمب <پراکرِت:تُنبہ او <س: تُنبہ۔ا۔لوٗیہ ہُند اَکہِ خاص قِسمُک گلہِ کھوٗل گڈُو۔لوٗٹنی۔۲۔سُہ ہینٛگ بیترِ ییمہِ ستی علاجہ باپتھ چار بنٛدس رَتھ چھُ کڈنہِ یوان۔

تُمبہ واٗر: -اَکہِ قِسمُک سگہِ وور،یہ چھُ گُلس نِش ژَکہِ کھوتہٕ تنگ آسان۔

تُمبہ وور: -گلہِ تہٕ ژکہِ اَکی کھجر (اَکہِ قِسمُک)سگہِ وور۔

تُنہٕ: -<س:تنہ۔نکہِ تو ملہِ پھٔلی۔سیُر۔ژال۔

تُنٛد: -مؤل۔تُنٛد <ف:تند۔(مزازِ کنہِ)وؤل۔تیز طَبع۔منٛہِ دوٗد۔ترٛوش۔یَس وٗلی خشم یا ژکھ آسہِ کھسان۔

تُنٛدی: -م۔مؤل۔تُنٛد <ف:تندی۔ا۔تیزی،پھُرتی،جَلدی،وُتاوٗلی،باثبر۔توٗہ تمبلی۔۲۔سختی (دادِچ بیترِ)۔۳۔طیش،توٗ،ژکھ۔۴۔طبیچ تیزی،گرمی۔ووجر۔ترٛوشر۔

تُنٛدُن: -مؤل۔تُنٛد <ف:تند۔(ورگہِ پاٹھی)تُتُن۔گرمُن۔وولُن۔تیزُن۔ژکھ کھسُن۔

تُنٛزر: -مؤل۔تُنٛزر <ف:تند+ار۔ا۔تیزی۔پھُرتی۔۲۔تیزی،زیادتی،شدتھ آسنٕ (دادِ دگہِ ہنز)۔۳۔درٛوجر۔قیمتن ہُنٛد تھدُن۔

تُہنٛد: -<س:تند۔ا۔چون (یہ چھُ یِزتہٕ سان کانٛسہِ ''چون'' بدلہِ وَننہِ یوان)۔۲۔اَکہِ کھوتہٕ علاوٕ شخصن ہُنٛد۔

توٗ

توٗ: -<آوازِ پیٹھ۔یہ چھے اَکھ آواز یوسہِ شُری گنٛدنہٕ

پاٹھۍ اَکھا کِس کَنس تَل کران چھِ۔

توٗبرٕ:۔ن۔موٗل۔توٗبر< ہ:توبڑا۔< س:پڑوتھ (پھِرِ تھ) اکہِ قِسمُک ٹھیلہِ یتھ اَنٛدر گرگلہٕ ترٛ اَوِتھ دانہٕ چھُ کھوان۔

توٗتِیا:۔ن۔موٗل۔توٗتیا< ع:توٗتیا۔نِلہٕ تھوتھ۔

توٗتِیا کرُن:۔نیٚگ نیٚگ کرُن۔ریزٕ خانہٕ کرُن۔پیٚنٛتی پیٚنٛتی کرٕنی۔

توٗتی (تتی تی):۔کوکربن تہٕ پوٗتبن آلوکرنٕچ آواز۔

توٗتی زبو:۔ترٛچھِ گَتھہٕ۔گَتھہٕ یِم جَل جَل کرنہٕ یِن (اما پوٗز) برٛمحل تہٕ مُناسب آسَن۔

توٗتی زبوٗل:۔تیز تیز گَتھہٕ کرن وول۔اَکۍ سے شاہس منٛز سبٹھا گَتھہٕ کرُوٗن۔یُس ترٛک بولہِ۔

توٗتی لَمبُکھ:۔ن۔موٗل۔توٗتی لمبکھ< س:تنٛڈٕ+لمبکہٕ] زٕہٹھ زاپٹھ۔زٕہٹھ داستان ییٚمہِ منٛز گَتھہِ منٛزٕ گَتھ نیرِ۔زٕہٹھ ڈیٖلیل۔سوٗ ڈلیل یا گَتھ یتھ نہٕ سَہل سَہل اَنٛد واتہِ۔(کاٗنسہِ ہنٛز) دَناسپرٕ۔داٗدی کانٛگرٕ۔

توٗج:۔مُنٛزٕ ہنٛز پنٛگہٕ۔م، پنٛگہٕ توٗج۔

توٗدٕ:۔ن۔موٗل۔توٗد< ف:تودہ۔۱۔ڈیر۔اَمبار۔اَمبرٕ۔بوٗن۔۲۔سُہ بوٗٹھ یا لُبرٕ ییٚترٕ یتھ تَل چاندماری گرنہٕ ییہِ، گولہِ چلاونہٕ ہیٚچھناونہٕ یِن۔

توٗدٕ کرٕنی:۔ڈیر کرٕنی۔اَمبر کھاڑنی۔گنٛگی اَمبار کھاڑنی۔

توٗدٕ گرٕژھنی:۔اَمبار کھسنی۔ڈیر گرٕژھنی۔اَمبر کھسنی۔

۲۔سبٹھا مقدارس منٛز (کانٛہہ چیز) جمع گرٕژھتھ ڈوٗلن۔لود کھسُن۔

توٗرا:۔[موٗل۔توٗر] اَکھ جاناوارس گلس ووزُل تاج ہیوٗہ چھُ آسان۔

توٗر۲:۔م۔موٗل۔توٗر< س:ترٛوٹک۔چھانہٕ سُند اَکھ تیز پینہٕ دار ہیٚتھی یا رییٚمہِ ستی لٔکرگرنہٕ یا ڈلنہٕ چھےٚ پوان۔

توٗری:۔تیٚتھی جایہِ۔تیٚآری۔تمی طرفہٕ۔تمی اَنٛدٕ (تیٚنٛچ گَتھ آسہِ چلان)۔توٗت تہٕ۔تیٚآری تہٕ۔تیٚتھی طرفس کُن۔بلُ کُل تیٚآری۔تَمی اَنٛدٕ۔ییٚتہِ آو توٗت مٕ، روپیہ سوٗزیوٗس توٗری واپس۔

توٗری دیٖن:۔۱۔(ل۔م) یُس نِش یا ییٚتہِ پٔٹھہٕ اوٗمُت آسہِ (کانٛہہ چیز) توٗری نیٖن۔۲۔(ورگہٕ پاٹھۍ) واپس دیُن۔واپس کرُن۔پھیرِتھ دیُن۔اَتھٕ پیٹھی واپس کرُن (کانٛہہ چیز)۔

توٗری رٹُن:۔نیوٗمُت نہٕ واپس سوزُن۔واپس نہٕ دیُن۔پانٕسے نِش رٹُن، کھیوٗن۔

توٗز:۔اَتھن تہٕ کھورن ہنٛزن اوٗنٛگجن ہنٛدی ٹیٚنٛڈی۔

توٗزٕ ٹٕلنی:۔(ل۔م) ٹیٚنٛڈی ٹٕلنی۔دُم ٹُلن، کرٛکہٕ ناد ٹُلُن، سَخ دبار کرُن۔

توٗزٕ ووٕتھنی:۔کُنہِ گَتھہِ پٹھ کرٛکہٕ نادو ووتھُن۔دُم ووتھُن۔

توٗسی:۔ن۔موٗل۔توٗس] سُہ رَنٛگ یُس توٗسس چھُ آسان۔توٗسُک ہیوٗہ رنٛگ۔سوٗری رنٛگہٕ۔

تۄل:-ن۔مؤل۔تۄل <س: تولہَ۔ پھَمب۔ ستھر۔ مِ ،تؤلہٕ پَر یا ٹک۔

تۄلہٕ:-وَزنہٕ کٔنی۔وَزنہٕ تلہٕ۔مِ ،ڈاے پوشہٕ تۄلہٕ۔

تۄلی تۄلی کتھہٕ کرنہٕ:-ا۔بوزٕ شوژ کٔرتھ کتھہٕ کرنہٕ۔ گوبہ گوبہٕ کتھہٕ کرنہٕ۔مُدَبر پأٹھی کتھہٕ کرنہٕ۔ ۲۔نٔخرٕ کٔری کٔری کتھہٕ کرنہٕ۔کأکٕگی سان کتھہٕ کرنہٕ۔

تۄن:-ن۔مؤل۔تۄن <س: تُنڈِ۔یڈ ہُند سُہ حِصہٕ یتھ زہنہٕ وِزنان ژٹنہٕ چھےٚ یِوان۔ناف۔ (کیٚنہہ لۄکھ چھِ "تۄن" بدلہٕ "تۄن" تہٕ وَنان)۔

تۄنی:-اَکہِ قسمُک یارٕ کُل۔اَچھ لٔکر چھےٚ ووز جارٕ سان آسان۔

تۄنٛج:-ڈٔنٛز۔مِ ،شأڈی تۄنٛج بیترِ۔

تۄنگ:-اَکہِ کُلٔیک ناو۔یہٕ چھُ زانٛگلی ذأژ ہُند اَکھ کُل یُس مزارن منٛز آسان چھُ۔اَتھ اَسی پتھ کالہٕ کمانہٕ بناوان۔

تۄ

تۄبرُک:-ن۔مؤل۔تۄبرُک <ع: تبرُک۔ا۔بُزرگانِ دیٖنَن ہٕندی برکٔژ دار چیز یِم کأنسہِ نِش یا کُنہِ جایہِ (اَستانس بیترِ منٛز) زِیارٔژ خاطرٕ رٔژھراونہٕ آمتی آسَن۔۲۔ڈیٚد۔سُہ چیز (مبقد ارٕ کٔنی کم) یُس کُنہِ اَستانہٕ یا رٕ ژِ مجلسہِ منٛز اعتقاد مۄجوٗب رٹنہٕ پیٚیہ۔یہٕ مُتبرٕک تہٕ پاک مانہٕ پیٚیہ۔کُنہِ مذٔہبی مجلسہِ منٛز پرمَتہٕ کُنہِ چیز منٛز رٔژھ کھنڈ۔ ۳۔(وَرگہٕ) نایاب۔نہٕ بنہٕ وُن۔غنیمتھ۔مِ ، یتھی ہوی بُزرگ چھِ وونی تۄبرُک۔

تۄت ا:-ن۔مؤل۔تَت <س: تپتہَ) پزاکرِت: تتہَ۔ا۔سخ گرِم۔۲۔کأم کرٕ وُن۔سَرگرِم۔ ۳۔تُنٛد مِزاز۔تیز مِزازٕ۔یُس وٕلی ژھ آسہِ کھسان۔وۄل۔۴۔نارٕ تۄت۔دَزَن آکھ۔ بَدنک سُہ آکھ یا نشانہٕ یُس دَزنہٕ پتہٕ روٗدمُت آسہِ۔۵۔سُہ فقیر بیترِ یُس نٔنے گراماٚژ کرِ۔ نۄنے وَنان آسہِ۔مِ ،تۄژ۔مِ ،تۄژ جاے۔

تتہٕ پھۄ:-تۄت شاہ۔گرِم شاہ (یُس آسہِ کٔنی پیٚیہ تزٕ اونہٕ)۔

تتہٕ پھۄ کرٕوُن:-(سُہ کھینہٕ چیز بیترِ)۔یتھ باہ ووتھان آسہِ۔سبٹھا تۄت۔سبٹھا گرِم۔یتھ اَتھ لاگنہٕ اَتھے دَزِ۔گژھکہٕ دِوٗن۔

تتہٕ تأو:-(وَرگہٕ) گرمہٕ کژاے۔سبٹھا گرِم۔

تتہٕ تأو کرٕنی:-سخ گرِم کرُن۔گرمہٕ کژاے کرٕنی۔ تاپَس منٛز زالُن۔تاپہٕ زالُن۔کأنسہِ تتہٕ تأو کرٕنی۔

تتہٕ تأو گژھنی:-ا۔سخ گرِم باسُن۔گرِم پورُن۔ ۲۔(تپہٕ زٕرٕ ستی) بَدن زَن دزان آسُن۔

تتہٕ خانہٕ:-ا۔گرِم کۄٹھ رُمت کمرٕ۔گرموومُت کُٹھ۔ حَمام بیترِ۔۲۔سُہ کُٹھ یُس تاونہٕ آسہِ آمُت تہٕ یتہٕ مُجرِم بیترِ سزاہہٕ پأٹھی تھونہٕ پیٚیہ۔

تتہٕ کان لاگُن:- (چارواَیس پھُٹنچہ جایہِ یا پھیپھرَس بیترِ) وزٕ وت لاگُن۔

تتہٕ ووٗنۍ:- گرٕ کہِ دِوُن آب۔ گرٕم آب۔ رَہسر۔ بُسر۔

تتہٕ ہار:- آب وُشناوتہٕ باپتھ اکھ بانہٕ، یتھ سَماوار کِہ پأٹھۍ منز باگ نور آسان چھُ، یتھ منز تیوٗنگل ترٛاوان چھِ تہٕ آب چھُ تتان۔

تٕرٕتاوِ لگُن:- ۱۔ تاپہٕ زٔنجہ لگُن۔ ۲۔ (وَرگہٕ پأٹھۍ) سِتمَس لگُن۔ تاوُس لگُن۔

تٕرٕ کترِ ہیٛنہٕ:- (کانٛہہ کأم بیترِ کرِنۍ) ہَر گزٕ نہٕ مانٛنۍ۔ نکار کرُن۔ وُچھو "تٕرٕ گنہٕ ہیٛنہٕ"۔

تٕرٕ گنہٕ ہیٛنہٕ:- (کینٛہہ کرنہٕ وِزِ) گلٕو دِنۍ۔ نوزنوز دِنۍ۔ کانٛہہ کأم بیترِ کرنَس نکار کرُن۔ ہَر گزٕ نہٕ مانُن یا مٔتہِ ہیوٗن (کینٛہہ کرُن)۔ کھوٗش اَتھس کتھ جواب دِیُن۔

تٔۍ کلہٕ پُشی دِنۍ:- وُشناوِ وُشناوِ ٹوپہٕ گلس دِنہٕ۔ تٔزٕرِتھ پیرٕ ٹوپہٕ گلس دِنہٕ (یہِ اوس پتھ کالہِ یڈ داد یک علاج گنزرنہٕ یوان)۔

تٔزٕتاو:- (ل۔م) تٔیمرٕ تاو۔ تٔزٕ کرٛاے۔ (وَرگہٕ) (رتہٕ کالچ) تاپہٕ کرٛاے، تاپہٕ زٔنٛڈ۔ سبٹھا توٚت تاپھ۔

تٔزٕ کترِ پلہٕ ناوِنۍ:- (تَس کٔنسہٕ شخصہٕ سٕزٕ یَس نِش نہٕ تِوقہٕ آسہِ) جالسأزی وَرتاوِنۍ۔

توٚت آسُن:- ۱۔ (کانٛہہ چیز) گرٕم آسُن۔ کُنہٕ چیزَس تٔزٕر آسُن۔ ۲۔ (دَرویشہٕ بیترِ سُنٛد) گرٕم آسُن، وأتِتھ آسُن۔ جان پأیک آسُن۔ ۳۔ یاوٕ آسُن۔

توٚت ترُن:- (ل۔م) گرٕم سَرِد۔ ۱۔ (وَرگہٕ) جان ناکارٕ۔ غم تہٕ خوٚشی۔ ۲۔ (بَتہٕ بیترِ) اوٚڈ توٚت تہٕ اوٚڈ ترُن۔ ترُن بَتہٕ تہٕ وُشن سیٚنٛ یاوُشن بَتہٕ تہٕ ترُن سیٚنٛ۔ ۳۔ یُتھ تیُتھ (بَتہٕ بیترِ)۔

توٚت ترُن ژالُن:- (زِندگی منز) سَرد گرٕم ژالُن۔ خوٚشی تہٕ غم برداش کرُن۔

توٚت ترُن گرٛشُن:- ۱۔ اوڈ ترُن تہٕ اوڈ وُشُن (بَتہٕ بیترِ) کھنہٕ ستی بیمار گرٛشُن۔ ۲۔ (وَرگہٕ پأٹھۍ) ناپرہیز گرٛشُن۔ کانٛہہ چیز نہٕ وَیُن۔ آم ڈام گرٛشُن۔

توٚت رَہسر ہیوٗہ:- تتہٕ پھوٗکرُوٗن۔ سبٹھا توٚت۔ سبٹھا گرٕم۔ گرٕ کہِ دِوُن۔

توٚت کھیوٗن:- تاپرَتوٗری کرِنۍ۔ پرٛژن پرٛارُن نہٕ۔ تاب نہٕ کرُن۔

توٚت وَنُن:- نوٚنے نوٚنے وَنُن۔

توٚت۲:- [موٗل۔ تَت > پرٛاکرِت: تتہٕ + تت = س: تترٕ] تور۔ تتھ جایہِ۔ توتنَس۔ تتیأری۔ تتھ طرفس۔ تتھ علاقس۔

توٚتتھ، توٚتتھ:- توٚتہٕ نَس۔ تتھ جایہِ (نِش)۔ تور (ییٚمہِ جایہِ ہنٛز کتھ چلان آسہِ)۔

توٚت تام، تانۍ:- ۱۔ تتھ جایہِ تانۍ۔ تورتام۔ توتنَس تام توٚتتھ تانۍ۔ ۲۔ تتھ وقتس تانۍ۔ تتیس کالس

(تیٚچ خبر آسہِ یا اَند اِز آسہِ)۔ تتھِس وقتس منز یا
تیتہِ وقتہِ باپتھ۔ ۳۔ تتھ درجس تانی۔ مِ۔ توت تام
تھٲوِن نہٕ کانٛسہِ خبر یوت تام ہُتس پتھ واتِنوٗن۔

توحفہٕ:۔ ن۔ موٗل۔ توحفہ <ع: تحفة۔ نذرانہٕ۔ ڈالی۔

توحفےٚ توبرُک:۔ (ہزلہٕ کنی) تہٕ یہِ نہٕ کُنہ بنہٕ۔

توحمل، تحمل:۔ ن۔ موٗل۔ توحمل <ع: تحمل] تاب۔
برداش۔ صبر۔ ژیڈ۔

توس:۔ (میٖژ موٗجوٗب) اوٚنگجہ ہنٛدِ کھجرِ۔ اوٚنگجہِ یوتا کھجر۔

توٗل ا:۔ ن۔ موٗل۔ توٗل <س: تولہ۔ ا۔ پھمبہٕ
ورأے رضأے۔

توٗل ۲:۔ <س: ؟ تلہ] جِسمک لرِ کانہٕ تلُک حِصہٕ۔ ہوٗل۔

تلی دود:۔ کانہِ دود۔ گوردن ہنز اکھ بیمأری ییمہِ
ستی ہلبن دگ چھےٚ کران۔ نوموٗنیا۔

توٗل ۳:۔ کُنہ ہُنٛد اکھ پاس۔

توٗمُل، تومُل:۔ ن۔ موٗل۔ توٗمل <س: تنڈلہ] دانٛچ
گوٗج۔ (سُہ پھل) یُس دانبس منٛتھ نیر۔ یہِ
چھُ اکھ اناج۔

توٗملس منز کنہٕ:۔ ہتہِ ییتہِ رژھا رژھا۔ نسبتن
سبٹھا کم۔ خال خالے۔

توٗملہٕ ٹوٗٹھ:۔ توٗملک اکھ میٖژ۔ پنٛداہ سیر توٗمُل۔

توٗملہٕ دَل:۔ داں دَل تہٕ منز دَل یتہٕ یُس دَل دانبس
منہٕ نہٕ وِزِنہٕ ییہِ۔

توٗملہٕ موٗنڈ:۔ گبوٗس یا تپلس منز توٗلمت توٗملہ وٗر۔
گبوٗس یا تپلس منز یا کہٕ اَنٛی ہِژ موٗٹ توٗملہٕ آٹٚچ
ژوٗٹ۔ توٗملہٕ یاج۔

توٗملہٕ وٗر:۔ توٗملہٕ آٹیک بنووُمت وٗر۔

توٗمب ا:۔ ن۔ موٗل۔ توٗمب <پراکرت: تمبو <س:
ستمبھ] پالکی بیتر۔ خمہٕ۔ چھولدأری۔

توٗمب ۲:۔ ن۔ موٗل۔ توٗمب <مُ: ہ۔ توٗمبا <س:
تُمبنہ۔ اکہِ اَنٛدِ پیوٗت ہیوٗہ کڈتھ بیر یا پھمبہٕ
سیر (کتنہٕ باپتھ)۔ مِ، پھمبہٕ توٗمب۔

توٗمب ۳:۔ وُچھو "توٗمبہٕ"۔

توٗمبری:۔ میٖژ یا لکرِ ہُنٛد بنووُمت سُہ گول تہٕ کھوکھر گرٕ
ہیوٗہ یتھ اَنٛد رماچھ گن چھُ آسان۔

توٗمبوٗر:۔ ن۔ موٗل۔ توٗمبوٗر <ف: تنبوٗر] سیتارس
ہیوٗہ اکھ ساز، اَمیُک توٗمب چھُ سارِوے سازو
کھوتہٕ بوٚڈ آسان۔ تان پوٗر۔

توٗمبوٗری:۔ توٗمبوٗر وایَن وول۔ یُس توٗمبوٗر وایِنس
پتھ گذار آسہ کران۔

توٗملہٕ گاسہٕ:۔ سفید رنٛگہ پوش کرتھ اکھ گاسہٕ ذاتھ۔

توٗملہٕ گوٚے:۔ اکہِ زنٛڈک ناو یُس سبٹھا دوٗر آسان چھُ۔

توٗملہٕ ہاکھ:۔ اکھ گِچھ یُس تلہٕ گوگلس منز کھسان چھُ۔

توٗن ا:۔ وُچھو "توٗن"۔

توٗن ۲:۔ ن۔ موٗل۔ توٗن <س: تنُ۔ ا۔ زأویُل۔
پتلہٕ۔ تونوٗخ۔ ہوٚکھمُت۔ کمزور۔ ۲۔ نوٗزُک۔
اَویُل۔ زیر ہُنٛد۔ ۳۔ آب ہیوٗہ۔ سُہ ترل چیز

یُس نہٕ موٚٹ آسہِ۔

توٚندوٗر (توٚندٕر):- ن۔ موٗل۔ تندوٗر <ف/ع: تنُور] کانڈرٕ سنٛز لوکٹ موکٹ کوٚنڈ (توٚندرس چھُ گوٚل ژکہ کھوتہٕ کھوٚل آسان)۔

توٚندرَس نکھہٕ کوٚنڈٕل:- تتھ چیزس ستیٖ مُقابلہٕ یتھ نہٕ کانہہ ہشر آسہِ۔

توٚندوٗر (توٚندٕر) ژژٕٹ:- توٚندرُک گترِیُو ڈُلوم ٹھانڈ۔ (اَتھ چھےٚ جان موچرٕ ہَن آسان)۔

توٚندوٗر (توٚندٕر) ژوٗٹ:- توٚندرس منٛز پاکہٕ اُنۍ ہنٛز ژوٗٹ۔ کانڈرٕ وانٛچ ژوٗٹ۔

توٚندرِ جہ:- وُچھو "تنٛدرِ جہ"۔

توٚنز:- اکہِ قسمُک بیوٗل یُس ٹوپَن، پھیٚپھرَن بیترِ دَوا چھُ۔ (یہِ چھُ شُمألی علاقو پیٹھٕ اَننہٕ یِوان)۔

توٚہمَتھ:- م۔ موٗل۔ توٚہمت <ع: تُھمَۃ] ہانٛژھ۔ لوٗٹ۔ لانٛچ۔ اِلزام۔

توٚہمتھ کھسنۍ:- لوٗٹ یُن۔ لانٛچ یُن۔ ہانٛژھ لگٕنۍ۔

توٚہمتھ کھارٕنۍ:- ہانٛژھ لایٕنۍ۔ لوٗٹ اُنُن۔ اِلزام دیُن۔

توٚہمتھ لگٕنۍ:- لانٛچ یُن۔ لوٗٹ یُن۔ ہانٛژھ لگٕنۍ۔

توٚہمتھ لایٕنۍ:- ہانٛژھ لایٕنۍ۔ لانٛچ اُنُن۔ لوٗٹ تھوٗن لاگتھ۔

توٚہمتھ تٕنۍ:- اِلزام یُن۔ لوٗٹ یُن۔ ہانٛژھ لگٕنۍ۔ لانٛچ یُن۔

تو

توبہٕ، توباہ:- ن۔ موٗل۔ توب <ع: تَوبَۃ۔ ا۔ پچھتاوُن کیٛنہہ کرنہٕ نِشہِ کَن رٹٕنۍ۔ پتھ روزُن۔ بازیُن۔ ۲۔ اِستغفار۔ نَدامتھ۔ ۳۔ حأرتھ گرٛھنَس یا حَسرتھ کڈنَس پیٹھ تہٕ چھِ توباہ ونان۔ م، توباہ یہِ بلایہِ آسہِ وُنہٕ پُشے۔

توبےٚ نوٚصوٗحا پٔرُن:- نوز دِنۍ۔ تژ اہہِ تژ اہہِ کَرُن۔ نستہٕ رِکھ کرٕنۍ۔ کَنَن تھپھ کرٕنۍ۔

توباہ توباہ:- یہِ چھِ تمہِ وِزِ ونان ییٚلہِ کأنسہِ ہنٛزٕ زیوٚ کانہہ وٕیکھرٕ گژھہ، بَد لحأظی ہنٛز گتھ بیترِ بوزان چھِ۔ مطلب چھُ آسان نَجاتھ (خو دایا)۔ خودا رٕچھِن اَستغفراللہ۔ تژ اہہِ تژ اہہِ۔

توبہٕ تقصیر:- توباہ توباہ۔ تقصیر تقصیر [یہِ نہٕ پزٕ تہٕ گژھنَس پیٹھ افسوٗس کھنہٕ وِزِ ونان]۔

توبہٕ کرُن:- ا۔ پچھتاوُن۔ پشُن ۲۔ ناکارٕ کامو نِشہِ پتھ روزنُک واد کرُن۔ پتھ روزُن۔ بازیُن۔ ۳۔ گوناہ بخشاونہٕ باپتھ اِستغفار کرُن۔ کانہہ اَتُر گژھتھ تتھ مأفی منگٕنۍ۔

توبوٗد:- ن۔ موٗل۔ توبوٗد <ع: تابُوۃ۔ اِنسانہٕ سنٛدِ رادٕ اکہِ خاص طٔریقہٕ بَناونہٕ آمُت سہ ہچُو صوٚندوٗق یتھ منٛز لٔدِتھ مورٕدَس اَنٛد مَزار واتناوان چھِ۔ سمبہِ جنازٕ۔

توبۄ دِ کڈُن:-۱۔ مورد مَزارس کُن نیُن۔ (کٲنٛسہِ ہُنٛد) جِتاز کڈُن۔۲۔ وُہوٗ وُہوٗ ختم کرُن۔ تباہ کرُن۔ م، پٕٹ کڈٕنۍ۔

توبۄ دِ نیرُن:-۱۔ (کٲنٛسہِ ہُنٛد) جِتاز نیرُن۔۲۔ (وَرگہٕ) مَرُن۔ ییمہٕ دُنیٖ یاہہِ گژھُن۔ (یہِ چھُ ووٗہوتہٕ)۔

توپھ:-م۔ مؤلِ۔ توپھ <ف: توپ <ترکی: توب۔
۱۔ اَکھ جنٛگی ہَتھیار۔ اَتھ چھِ بُتھہِ زٕ تھِ نارِ ہِوی آسان یمو منٛزٕ گولہٕ نیران چھِ۔ یہِ چھُ جنٛگس منٛز گولہٕ بارٕی کرنَس لَگان۔۲۔ سو آواز یوسہٕ شورِ گولہٕ پھاٹہٕ وَنہٕ کنۍ نیرِ۔ ٹاس۔ مِ، مے بوٗز توپھ۔

توپھِ بُتھہِ دِین:-(ل۔م) توپھ ہِندِس کُلس بُتھہِ تھوٗن۔ (وَرگہٕ پٲٹھی) کُنہٕ بَلایہِ بُتھہِ دِین۔ (کُنہٕ) وُلٹہٕ تہٕ خطرناکھ کامہِ لاگُن۔

توپھِ دِین لایَق:-(ل۔م) توپھہِ سٟتۍ گالُن لایق۔ (وَرگہٕ پٲٹھی) کوٗپھچل۔ بدخاہ۔ رٔذیلہ موٚہنیوٗ۔ یہِ چھِ ژٕ کھہِ وِزِ تَس شخصَس ونان یُس نہٕ یوٗرک بوزِیا وادکرِ یا اَرِ اَنہِ۔ اَتھ جایہِ چھِ ''توپھِ گنٛڈُن لایق'' تہٕ وَنان۔

توپھِ گۆل:-توپھِ ہُنٛد دَہانہٕ۔ توپھہِ ہِندِ نارٕیک دَہانہٕ یپارِ توپھ نیران چھےٚ۔

توپھ ترٛاوٕنۍ:-۱۔ توپھ چلاوٕنۍ۔ توپھ لاینۍ۔ ۲۔ شور گولہٕ پھاٹہٕ وُن۔۳۔ کٲنٛسہِ سلامی دِنہٕ باپتھ توپھ چلاوٕنۍ۔

توپھ خانہٕ:-۱۔ توپھ تھوٗنچ جاے۔ (سو جاے) یتہٕ توپھِ آسَن تھوَنہٕ یِوان۔۲۔ سُہ عملہٕ یُس توپھہِ ترٛاوٕنس پِٹھ (مُقرر) آسہِ۔

توپھ لاینۍ:-(کٲنٛسہِ یا کُنہٕ) توپھہِ سٟتۍ گولہٕ لایُن۔ توپھ چلاوٕنۍ۔۲۔ (وَرگہٕ پٲٹھی) (کٲنٛسہِ بڑٕ ونٛہہ کُنہٕ) ترٛٹھ گَتھ وَننۍ یوسہٕ تَس گوٗلی ہِش ییہِ، یوسہٕ نہٕ سُہ ژالہِ۔

توپھ تٔنۍ:-۱۔ (کٲنٛسہِ یا کُنہٕ) توپھہِ ہُنٛد گولہٕ یِن۔ ۲۔ (وَرگہٕ پٲٹھی) کانٛہہ کٲم بیترٕ کرٕنۍ۔ ظُلم ہیوٗ ہ گژھُن۔ مُشکِل گژھُن۔ دِلس لَگُن۔

توتہٕ:- <پرٛاکرت: تاو/س: تاوَت+اَپہِ] تہٕ اَستھ تہٕ۔ اَمہِ باوجوٗد۔ تہٕ کرِتھ تہٕ۔ تاہم۔

توتہٕ (طوطہٕ):-ن۔ مؤل۔ توتہٕ/طوطہٕ <ف: طوطا/توتا۔
۱۔ سبز رَنٛگہٕ اَکھ خوش یِوُن جاناوار یَس ووزٕج توٗنٛتھ چھےٚ آسان۔ اَکہِ قِسمُک شوگہٕ۔ ۲۔ (وَرگہٕ) باشہِ کرُن تہٕ خوش یِوُن شُر۔ شکیل۔ سوندر۔ خوبصوٗرَتھ۔

توتہٕ بۄلی:-۱۔ (وَرگہٕ) (لوکٹس شُری سٟتۍ) خوش یِوٗنہٕ گَتھہٕ، باشہٕ۔۲۔ زَنانہِ ہُنٛد داے۔

توتہٕ گجر:-(باشہِ کرِوٕنس شُری سُنٛد) اڈٕ گجر۔

توتہٕ نَس:-پیوٚت کرِتھ کاوی دارنَس۔ توتہٕ توٗنٛتھ ہِش نَس۔

توتلا:-م۔ مؤل۔ توتلا <س: توتلا۔ ۱۔ پارئوٗتی بگوٗتی ہُنٛد

اَکھ رِپھ۔۲۔أَکس دیوی ہُنٛد ناو، أمی سٕنٛز تھاپنا
چھےٚ کوٚہَس پیٹھ (یَس کٔشیرِ منٛز پٔزان چھِ)۔

توتھ:۔م۔مؤل۔توت <س: سُتتہٕ۔صِفتھ۔گون۔
یہ چھُ یِژ پٲٹھۍ ہَزلہٕ پٲٹھۍ اِستیمال سپدان۔
مِ، یم چھِس توتھ۔

تورا:۔ن۔مؤل۔تار <س: تاڈٕ۔ا۔ہچوٕ چُھٹھکۍ۔دارِ بَر
بیترِ بَنٛد کرنہٕ باپتھ ہچُورٕ ژھ۔۲۔(وَرگہٕ
پٲٹھۍ) رُکاوَٹھ۔رَٹھ۔روٗٹھ۔م، اَنٛدِ اَماپوٗز
اَتھ چھُ بُتھِ تور۔۳۔سُہ کانٛٹہٕ یمہِ سٟتۍ مُکس منٛز
تُل بَنٛد چھُ روزان۔

تورِتھ تھوٗن:۔دأریا بَر تورٕ تھٲوِتھ بَنٛد کٔرِتھ تھوٗن۔
۲۔(وَرگہٕ پٲٹھۍ) (کُنہِ کامہِ منٛز یوسہٕ اَنٛد واتنس
آسہِ) روٗٹھ کرُن۔رُکاوَٹھ کرٕنۍ۔

توردین:۔ا۔دارِ بَرَس بیترِ تور تھَوُن۔۲۔(وَرگہٕ
پٲٹھۍ) کانٛہہ کأم برٛونٛہہ پکنہٕ نٕشہٕ رُکاوٕنۍ۔کامہِ
بیترِ ٹھوٗنٛٹھ اَنٕنۍ۔

تور۲:۔مؤل۔تور <س: تد+پُرٕ۔تیٲرۍ۔تمہِ طرفہٕ۔
تمہِ اَنٛدٕ۔تیٲرۍ کنۍ۔

تورٕ:۔ا۔تتہٕ پیٹھہٕ۔تمہِ جایہ پیٹھہٕ۔(تیٚچ گتھ آسہِ)
تمہِ طرفہٕ۔۲۔تمہِ اَنٛدٕ۔تِہنٛدِ یا تِسنٛدِ طرفہٕ۔م،
تورٕ کیا دِتُن۔

تورٕ کنہٕ:۔تمہِ طرفہٕ۔تمہِ انٛدٕ۔کینٛہہ چھِ "تورٕ کنہٕ"
بَدل "تورٕ کنٕن" وَنان۔وُچھو "تورٕ" تہٕ۔

تور یور:۔تتہٕ پیٹھہٕ یوٚت تہٕ ییتہٕ پیٹھہٕ توٚت تام۔

تورٕگُن:۔تیٲرۍ۔تتھ طرفس کُن۔تیٲرۍ کنۍ۔تمہِ
اَنٛدٕ۔تمہِ طرفہٕ۔

تورَژھ (تورٕژ):۔م۔مؤل۔تورٕژ <س: ترٛوٹک]
ترٛم دِنہٕ باپتھ چھانہٕ سُنٛد اَکھ ہتھیار۔ژورَژھ۔
یہ چھےٚ بُتھہٕ سیٹھا تنگ آسان تہٕ پتہٕ کنہٕ چھُس
دَن آسان۔یتھ تھٕکِھ کٔرتھ تالہِ دَب دِنہٕ یوان چھُ۔

تورٕژِ مؤر:۔ژورٕژِ ہُنٛد تیز حصہٕ یمہِ سٟتۍ ترٛم بیترِ
کڈنہٕ یوان چھِ۔تورٕژِ ہُنٛد تیغ۔

تورٕژِ وول/تورٕژٕ وول:۔اَکھ زأوِج تہٕ خاص ژورٕژ
یمہِ سٟتۍ زأوِلۍ تہٕ تنگ ترٛم دِنہٕ یوان چھُ۔

تورٕ ژٕٹ:۔نوردٕ......ووٕرۍ وانٕکہِ اَکہِ سامانٕک ناو
یتھ پیٹھ کپُر یا پوٚٹ بیترِ وَلنہٕ یوان چھُ۔دورِ
ہُنٛد سُہ لوکُٹ لکرِ ڈُلہٕ یتھ ووٗنمُت پوٚٹ یا ژادرِ
ہُنٛد حصہٕ وَلنہٕ یوان چھُ۔

توس ا:۔ن۔مؤل۔توس <س: تپَس۔مُ۔ہ: تونٛس۔
ا۔ترٛیشہِ وٕہُن۔دوٗدسہٕ۔ترٛیشہِ ترٛیش (آسنۍ)۔
۲۔جیرِ۔وُبوٗدُر۔مِ، تُس چھُ بوچھہِ دادِ توس
ووٗتھمُت۔

توس پیوٚن:۔دوٗدسہٕ کرُن۔سَخ ترٛیش کرٕنۍ۔
نارزَن أنٛدرۍ گنٛڈُن۔ترٛیشہِ کُن گرٛشُن۔
۲۔(وَرگہٕ پٲٹھۍ) زَہرزَن پیوٚن (کأنسہِ ہُنٛد رُت
وُچھتھ)۔کأنسہِ ہُنٛد رُت کینٛہہ وُچھتھ یا

پا پرجایِ وُچھتھ ناخوش گژھُن۔

توس ٹلُن :-ا۔ وُبوٗ دُرٹلُن۔ تنگ کرُن۔ کانسہِ جیر اَنُن۔ دِق کرُن۔

توس ووٗتھُن :-ا۔ سخ تزٕلیش کرٕنۍ۔ دوٗدسہِ کرُن۔ توس لگُن۔ ۲۔ تنگ یُن۔ جیرِ ووٗتھُن۔ دِق یُن۔ مٔنگہِ دٔگ ٹٔلنۍ۔

توس۲ (ٹوسٹ):-ن۔ مؤل۔ توس<انگ: ٹوسٹ] ڈَبَل ژوچہِ ہُنٛد اَکھ ٹُکرٕ یا چھَل بزُن پھَش ہیوٗ ہ دِتھ۔

توسہِ :-ن۔ مؤل۔ توس<ع: طاس۔ ا۔ پشمینٕک اَکھ جان تہٕ زأوِیُل قسم۔ ۲۔ توسہِ پیٚر یتھ پشمینہِ بنان چھُ۔

توسہِ پومبر :-توسُو شال۔ توسہِ فرد۔ توسَس ووٗنمت دُسہِ۔

توسہِ مأدان، (توس مأدان):- اَکھ بہکہِ ہُنٛد ناو یوسہِ کھأگۍ کنۍ چھےٚ، اَتہِ چھِ زٕ ترےٚ مشہور ناگ تہٕ سَریموٗ منٛزٕ اَکھ "دمام سَر" تہٕ چھُ۔

توسمہِ :-ن۔ مؤل۔ توسم <ف: تَسمَہ] دالوی پھیٚتہٕ۔ زیٚچھہِ تہٕ کھجرکم مُسلہِ چھلہِ۔

توسمہِ ٹلٕنۍ :-(وَرگہِ) سخ لایُن۔ مُسلہِ والُن۔ پھیٚشٕنۍ کرٕنۍ۔ چوب دِنۍ۔ مؤرِبن مازوٗتھُن۔

توسمہِ وُڈاوٕنۍ :-سٹھا چوب دِنۍ۔ پھیٚشٕنۍ کرٕنۍ (لأے لأے)۔ مُسلہِ والُن۔ سخ ماردیُن۔ شَلکھ کرُن۔

توشہِ :- <ف: توشَہ] اَکھِ قسمُک ٹھلو (یُس اَکس خاص ختمِ شریف پرنہٕ پتہٕ بأگران چھِ۔ یہِ چھُ عام پأٹھۍ ختمِ حضرتِ نقشبندؒ مُشکل کُشا پرنہٕ وِزِ بأگرنہٕ یوان۔ ۲۔ سُہ سامانہٕ بیترِ یُس سفرس منٛز لگان چھُ۔ ۳۔ (گرٕچ) گروسٹھ۔ جاداد بیترِ، سامانہٕ بیترِ۔

توشہِ خانہٕ :-سو جاے یتہٕ گرٕک سامانہٕ (وُرُن وتھرُن بیترِ) تھونہٕ یِیہِ۔

توشہٕ :-ا۔ کنٛکہِ یا توملہِ آٹہِ چہ میٚچہِ بنأوِتھ اَتھ پٹھ خاجہ معین الدین اجمیریؒ سُنٛد ختم پرُن۔ ۲۔ (وَرگہِ پأٹھۍ) نیاز۔ صدقہٕ۔ خأراتھ۔

توشہِ کُٹھ :-<ف: توشہ+ پرٛاکرت: کوٹھ < س: کوشٹھر] سُہ کُٹھ یُس توشہِ کرنہٕ خأطرٕ یا نماز بیترِ پرنہٕ خأطرٕ مقرر کوٚرمُت آسہِ۔

توشُن :-مؤل۔ توش <س: توشَنہٕ، تُش۔ خوش گژھُن (کانْہہ یا کینْہہ وُچھتھ) ژھنٛگُن۔ مِ۔ ہتیلہِ گژھہِ توشُن یِیلہِ نوش گرواتہِ۔

توشناوُن :-(روٗٹھمُت) مَنہٕ ناوُن۔

توصب، (تعصب):-ن۔ مؤل۔ توصب۔ <ع: تعصب] (مَذہبی) ضِد، عداوتھ، رِش۔

توصبی :-یُس ووپرٕ مذہب وألِس سٟتۍ عداوتھ ورتاوِ۔

تول ا :-ن۔ مؤل۔ تول <س: تُل] کزٕیرٕ یا کولہِ بیترِ منٛزٕ آب کھارنٕک ژھل یا کل۔ یہِ چھےٚ دون تھمَن پٹھ پاوِیوان دِنہٕ یتھ منٛز ذوٗ دُگرتھ تولہِ

کاوِس منزٕ اَکھ زیوٗٹھ کوٗٹ (تولہٕ کانٛج) روزان
چھُ۔ اَکہِ اَنٛدٕ چھُس رَزِ اَلوٗنٛد تولہٕ وورتہٕ بیٚیہِ
طرفہٕ پَتھ کُن باررَٹنہٕ باپتھ پَل بیترِ آسانٕ۔

تولَس کھارُن:-۱۔ تولَس پیٚٹھ کانٛہہ کھارُن۔ ٹَنٛگتھ
تھوٗن۔ ۲۔ کانٛہہ تَرٛتھ کامہِ لاگُن ییٚتہٕ سُہ سَہل
پاٹھۍ موکلِتھے ہیٚکہِ نہٕ۔ کانٛہہ کُنہٕ بَلایہِ دیٚن تہٕ
پانہٕ پوٚت ہیٚون۔ مِ، پھِہہِ کوٗتِس کھارُن۔

تولَس لَدُن:- کانٛسہِ راہ لَدُن تہٕ لیکہٕ ژارنہِ۔
دِوتھ وانٛنۍ۔ بوٚاَری کرٕنۍ۔ کانٛسہِ باہ باہ ہَنہٕ
پاتَرس تھونہٕ۔

تولہٕ بژور:- تولُک سُہ حِصہٕ یَتھ منز یا ییمہٕ ستۍ تولہٕ
کانٛج تولہٕ لٔتھس ستۍ بَنٛد چھےٚ آسان۔ اَتھ چھِ
''تولہٕ کوٗ'' تہٕ وَنان۔

تولہٕ رَز:- تولِچ سو رَز یَتھ اَلوٗنٛد تولہٕ وور آسان چھُ۔

تولہٕ ژرٛڈ:- تَم زٕ وودنۍ تھَم یِمن پیٚٹھ تولہٕ لوٗٹھ تہٕ
تولہٕ کانٛل دٕرِتھ چھُ آسان۔

تولہٕ کانٛج:- تولُک سُہ حِصہٕ یَتھ کٕژیر کہِ اَنٛدٕ رَزِ ستۍ
تولہٕ وورتہٕ بیٚیہِ اَنٛدٕ پوٚتول آسان چھُ۔ تولہٕ کانٛج
چھِ تیلہِ وَنان ییلہِ زَن یہِ زاوِج آسہِ۔ موٚٹِس
چھِ ''تولہٕ کانٛل'' وَنان۔

تولہٕ کانٛل:- وُچھِو ''تولہٕ کانٛل''۔ کانٛل چھِ تیلہِ
وَنان ییلہِ زَن یہِ موٚٹ تہٕ آسہِ۔

تولہٕ ہَج:-۱۔ تولہٕ لوٗٹھ۔ تولُک سُہ ڈَنٛڈ یَتھ پیٚٹھ تولہٕ
کانٛج آسان چھےٚ۔ ۲۔ تولہٕ کانٛجہِ ہُنٛد اَکھ حِصہٕ
یَتھ منز پوٚتول (وَزن بیترِ) بَنٛد آسان چھُ۔

تولہٕ وان:-۱۔ سو جاے بیترِ ییٚتہِ تول لگتھ آسہِ۔ ۲۔ سو
جاے ییٚتہِ رَوٗزِتھ کٔریر منزٕ آب کھاران چھِ۔

تولہٕ وور:- سُہ ڈُل یا بانہٕ بیترِ یُس رَزِ گَنٛڈِتھ تولہٕ
کانٛجہِ ستۍ گَنٛڈنہٕ چھُ یِوان تہٕ ییمہٕ ستۍ کٔریر بیترِ
منزٕ آب چھُ کھارنہٕ یِوان۔ تولہٕ ستۍ آب کھارنک
بانہٕ۔ سَگہٕ وور۔ بُقہٕ۔

تول ۲:- ن۔ مۄل۔ تول <س: تُلا۔ جوتشہٕ موجوٗب
ستم راش، ییمِک نِشانہٕ ترٛکر چھےٚ۔ تُلا راش۔
بُرجِ میزان۔

تول ۳:- <س: تولہَ۔ ۱۔ تولُن۔ ژٕتول۔ ژٕ کرُس وَزَن۔
۲۔ وَزَن۔ تُل۔

تولہٕ بار:- <س: تُلا بھارَ۔ ۱۔ وَزنُس بَرابر وَزَن۔
۲۔ نیازٕ بیترِ کرنہٕ باپتھ اِنسان ہِنٛدِس وَزنس
بَرابر پھَل، اَناج بیترِ یُس خاٗراتھ کران چھِ۔
(یہِ چھُ اَکھ رَسم۔ کانٛسہِ بلاے دوٗر کرنہٕ خاطرٕ
چھُ تمۍ ہِنٛدِس وَزنس بَرابر پھَل بیترِ توٗلِتھ خاٗراتھ
کرنہٕ یِوان)۔ ۳۔ ٹانٛگس بیترِ پیٚتہٕ کنہٕ بارٕ باپتھ
تھٲوِمژ کَنۍ بیترِ۔

تولہٕ ترٛنٛگر:- رَزَن ستۍ اَلوٗنٛد ترٛوومُت ترٛکرِ پوترٕ ہیوٗہ
یَتھ پیٚٹھ کانٛہہ چیز تھونہٕ ییہِ۔ اَکہٕ قسمُک شِکُھر۔

تولہ:- <س: تُلا (ہزلہِ) یوسہٕ توٗلۍ توٗلۍ گَتھٕ آسہِ کران۔

تولُر:-گلہِ بوٗڈ-بڑِ بڑِ کتھہِ کرن وول-یَس بڑبڑِ کتھہِ کرنُک عادتھ آسہِ-

تولُق:-ن-مؤل-تولق<ع:تعلّق-ا-واٹھ-واسطہِ-لگاو-۲-رِشتہِ-اُشناوی-

تولُق دَر:-رِشتہِ دار-اُشناو-تولُق دار-یَس ستۍ کانٛہہ تولُق آسہِ-

تولُق دار:-ا-اُشناو-رِشتہِ دار-بَند باندَو-۲-یَس سبٹھا اُشناوی آسہِ-رِشتہِ دأری آسہِ-

تولُقدأری:-اُشناوی-رِشتہِ دأری-قبیلہِ دأری-زان پچھان-

تولُن:-ن-مؤل-تول<س:تولَنَ-ا-وَزن کرُن-وَرکرُن-۲-(وَرگہِ پأٹھی) سام ہینٛز-

تولہِ وأز:-تولنُک کار، تولنٕچ کأم-

تولہِ وٕنی، تولہ وَنی:-م-مؤل-تول<س:تُل،تول+پَنیہ-(کینٛہہ) تولنٕچ موٗزوٗری-تولنچہِ ہارٕ-تولَن دیار-

تولُو:-مؤل-تول<س:تُل،تول] ترٕوزدر-یُس تولنَس پٹھ آسہِ-یُس تولنَس کرنَس منٛز ماہر آسہِ-

تون ا:-مؤل-تون<ویدک:توَن] یہِ چھُ اکہِ قسمُک پوٗت لوٗگ تہٕ ہمیشہِ بیٚین لفظن پتہٕ یوان-اَمیُک مانے چھُ تیٚتھے کارِ پأتھر یاوَرتاو-م، ہانٛزنہِ تون-بُہری تون-ببنہِ تون-بأے تون-پتری تون-

تون۲:-کھوربَن پٹھ ووَدنی سٕہ بوٗڈ صوٚندوٗق ہیٚوٚہ یتھ منٛز دانہِ بیترِ تھوان چھِ-کُٹھار-

توٗنتھ:-م-مؤل-توٗنت<س:تُنڈَ، تنٛڈ-ا-جاناوارٕ سٕنٛدِ چانٹُک سٕہ حصہِ ییٚمہِ ستۍ سٕہ پھل پھوٚل بیترِ ٹُلان کران چھُ-۲-نیوٗٹھہِ پتہٕ ترٛییم اوٗنگج یوسہِ رکسہِ ستۍ آسان چھےٚ (گرٛزیرسٕنٛزٕ کنٛز چھِ شہادتچہِ اوٗنگجہِ وَنان)-اوٗنگجن ہنٛدی ناو چھِ نیوٗٹھ-اٗنٛزٕم اوٗنگج منٛزِم اوٗنگج، توٗنتھ تہٕ رکس-۳-نوکھ-پیٚوٚت-

توٗنتھل:-توٗنتھ کرِتھ-پیٚتۍ دار-نوکدار-

توٗنتہِ کرٛہُن:-(ل-م) یُس (جاناوارس بیترِ) توٗنتھ کرٛہنۍ آسہِ-(وَرگہِ پأٹھی) أندرِ ہُمل-ژھوٚپ بد ماش-یُس بُتھہِ سیٚود باسہِ اَماپوٚز أندرِ آیسنٛس کوپھیٚچہِ-

توو:-سون یتھ ترٛام رَلہِ آسہِ-سون یتھ ترٛاپچ مِلاوٹھ آسہِ-

توورُن:-ن-مؤل-تاو<پرٛاکرت:تاوَ/س:تاپہَ-ا-نارس منٛز (ترٛأوِتھ) ووزلاوُن-سخ ترٛاوُن-تاوِ کڈُن-۲-خشم ناکھ پأٹھی وُچھُن-م، اُچھ توورٕنہِ-

توہ:-وُچھو "توہ"-

تو

توتا:-م-مؤل-توتا<س:ستُتہِ-تأریف-حمد تہٕ ثنا-

کأنٛسہِ ہُنٛد کوٚرمُت رُت یُس گنٛزرنہٕ ییہِ،

پھرنہٕ ییہِ۔

توٗتُن:۔ن۔موٗل۔توت <س:ستُو/ستُونَہٕ] توتا کرٕنۍ۔ تأریف کرٕنۍ۔توتھ کرٕنۍ۔(کأنٛسہِ ہُنٛد) رُت گنٛزرُن۔جأنۍ پھرٕنۍ۔ثناخأنۍ کرٕنۍ۔دَیہ سٕنٛدۍ تأریف کرٕنۍ۔مُناجاتھ پرُن۔

توتمہٕ:۔ن۔موٗل۔توتم <م:ہ:تتما] ہانٛژھ۔لانٛچ۔ نٕکٕگ اِلزام۔لوٚٹ۔

توتمہٕ بناوُن:۔ناحقہٕ کأنٛسہِ ہانٛژھ لائنۍ۔لوٚٹ اَنُن۔ راہ لدُن۔ ٹٕلۍ کانٛہہ کتھا(کأنٛسہِ خلاف) کرٕنۍ۔

توتھ ا:۔ن۔موٗل۔توت <س:تتُو۔ا۔(پانٛژَو عناصرَو أنٛدرٕ اَکھ)عنصر۔تم پانٛژھ چھِ،میٛژ،واو،آب، نار تہٕ آکاش۔۲۔اوٗصوٗل۔م،ژٕ گوکھ نہٕ وُنہٕ امہِ کِس توتھس۔۳۔عجیب۔م،یہِ چھُ توتھ۔

توتھ۲:۔ن۔موٗل۔توت <س:ستُتِہٕ]تأریف۔ثنا۔ (کأنٛسہِ ہُنٛد) رُت گنٛزرُن۔یا پھرُن۔

توٗتُن (ٹوٗٹُن):۔<پراکرِت:ٹُٹہٕ] کُنہ بناوتس لگُن۔ کُنہِ مُشکِلس منٛز پھٔسُن۔کانٛہہ مرحلہ یُن۔

توٚخم:۔ن۔موٗل۔توخم <ف:تخم]بیوٗل۔

توٚخم مَساد:۔بیاُلۍ ہار بیترٕ یمہٕ گرٛیستن اِمداد رٕنگی دِنہٕ یِوان چھےٚ۔بیاُلۍ ابڈ واٗنس۔

توٚرگ:۔ن۔موٗل۔تورگ <س:تُرگَہٕ۔ا۔گُر۔م، مَنہٕ تورگس ہیکہِ رٕٹتھ وَگہٕ بکھتی جأنۍ (پرمانٛد)۔

۲۔ووزلہِ رَنٛگہٕ گُر۔

توربل،توریلہٕ:۔م۔موٗل۔توریل <م:پنجأبۍ ?:توری] کریلِس سوٚمب تہٕ تمی شکلہِ اَکھ سبزی۔اَتھ چھِنہٕ کریلکۍ پأٹھی کنٛڈۍ آسان۔یہِ چھِ کأشرِ الہِ ہٕنٛدی پأٹھی دبل تُلتھ (زٕلتھ) رَنان۔اَتھ چھُ دبل الہِ تہٕ لأرِ کھوتہٕ موٚٹ آسان۔یتھ منٛز رأٹھ ہٕشہِ آسان چھےٚ۔

تورکہٕ چھان:۔ن۔موٗل:تورکہٕ چھان <س:ترکہَ +تکشنَہ]سُہ چھان یُس (چرخس پیٹھ) تماشہِ، ہٕگر،یٔنٛدر۔گرٕ۔بیترٕ بناوان چھُ۔

توژھ ا:۔م۔موٗل۔توژھ <س:توٚچ۔ژم۔دبل۔ مُسلہٕ،بَستہٕ۔

توژھ۲:۔م۔موٗل۔توژھ <وَیدِک۔س:توکشہَ] ہمکتھ۔بَرداش کرنُک طاقتھ۔

توژھ نہٕ روزٕنۍ:۔سوٗتُن۔(کانٛہہ کأم کرنُک کرٛاوُنک) طاقتھ نہٕ روزُن۔ہمتھ نہٕ روزٕنۍ۔زُونہٕ روزُن۔ بَرداش نہٕ روزُن۔

توژھِ پیٹھ نژُن:۔کأنٛسہِ ہُنٛد پیٹھ آسُن۔کأنٛسہِ پیٹھ تھوُن۔

توٚلِچ:۔پوٚت پھیرِتھ ماتھ،شکست (شطرنجس یا زارَس بیترٕ منٛز) ییلہِ زَن زینہٕ نَس تیار آسہِ۔

توٚلِچ کرٕنۍ:۔(شطرنجس یا زارس بیترٕ منٛز) کانٛہہ زینہٕ نَس وأتتھ ہارٕناوُن۔کأنٛسہِ پوٚت پھیرِتھ

ماتھ دِنۍ۔زینہِ نٕچ بڑانتھ اَستھ ہارناوُن۔
ناکام کرُن۔

توٗلِچ گرٛشہنۍ:۔پوٚت پھیرتھ ماتھ لگنۍ۔ہارُن۔
شِکست کھیوٚن۔پٔتن کینٛہہ کوٚرمُت پانٔسے بَکار
یُن۔ژٔٹ گرٛشہنۍ۔پھیرتھ پانٔسے کھریُن۔

توٗلسی،توٗلسی:۔م۔مؤل۔توٗلسی <س:تُلسی۔ا۔اَکھ
ہٕٹۍ وَس۔یہِ چھُ یٔژ پاٹھۍ ژُلوٚریا پانٔژلوٚرآسان
یَتھ منٛز چوٗنہِ جُرتھ ٹکھ آسان چھےٚ۔۲۔اَکہِ
مُشکِل ارزَنڈُک ناو،یہِ چھےٚ اَکھ دَوابوٗٹۍ۔

توٗمبُر:۔م۔مؤل۔توٗمبر<ف:زنبوٗر]مانٛچھ گَن۔سوجاے
(یانٕہ چیز)یتہِ نَس تُکرِ ماچھ جمع کران چھےٚ۔

توٗمبہِ،توٗمب:۔م۔مؤل۔توٗمب <س:تُمبَہ۔(گَنٛڈ
خوٚن بیترِ کڈنہِ باپتھ)بادگش۔یہِ چھُ کھوکھرِس
اَلہِ گڈرِس تہِ بناونہِ یوان۔"توٗمب"چھِ اَلہِ
گڈرِس تہِ وَنان۔

توٗمبہِ لاگنہِ:۔بادکش لاگُن(رَتھ بیترِ کڈنہِ باپتھ)۔
وُچھو"توٗمبہِ ہینٛنہِ تہِ"۔

توٗمبہِ ہینٛنہِ:۔بادگش لاگُن۔بادگش لاگنہِ باپتھ ژیپہِ
ہینٛنہِ۔اَتھ جایہِ چھُ"توٗمبہِ دِنہِ"تہِ وَنان۔

توٗمبر:۔ا۔سُہ گوٚرمُت ہٕچوٗگول نوریَتھ منٛز مانٛچھ گَن
تھاونہِ یوان چھُ۔۲۔لوکُٹ لوٗپُن یُس توٗمبرِ
یوت آسہِ۔

توٗمبرٕ بن لڈُن:۔ژھیپِن ژانُن۔لایُن اذادیُن۔

توٗمبُن:۔مؤل۔توٗمب <س:تُمپَنہَ۔توٗمبی کرُنۍ۔
وبٕرشھناوُن۔نوٗمراوُن۔پرٛژناوُن(پھمب،
ییر بیترِ)۔

توٗمبوٚر:۔ن۔مؤل۔توٗمبر <؟ف:زنبوٗر]بُمبرگَن۔
ٹوٗپَل کیمٔھن،بُمبرن بیترِ ہُنٛد اول۔

توٗنہِ توٗنہِ:۔ن۔مؤل۔توٗنہِ توٗنہِ <آوازِپیٹھ۔سرٕگر۔نوٗسرِ
تیٲری۔سَرگرمی۔ٹس ٹس۔ٹس گس۔

توٗنہِ توٗنہِ آسُن:۔سرٕگر آسُن(کُنہِ کامِرٕ کتھہِ)لیٚیہِ زوٗ
ہیوٗہ اَژُن۔۲۔(کانٛہہ کام بیترِ)اَنٛد واتنٕچ
ووٚمید گٔژھنۍ۔

توٗنٛگ،توٗنٛگہِ:۔<س:تُنگَہ]ٹر۔اِپز کتھ۔موٗموٗلی کتھ
بڑراوتھ(وَننۍ)۔

توٗہ،توٗہ:۔ن۔مؤل۔توٗہ <س:تُشَہ۔توٗملہِ پھٕلیٛگ
پیٛٹھیم دبل یُس دانہِ مُنن وِزِ ووتھان چھُ(تہِ
یُس توٗمُل ژھٹِن وِزِ بیوٗن نیران چھُ)۔

توٗہس دوگ دِنۍ:۔فوٚضوٗل زوٗرژٔٹن ییمہِ کُنہِ
کانٛہہ وٚتھ ییہِ۔

توٗہہ پھٕلکۍ پاٹھۍ وٕتھتھ گرٛشھن:۔توٗہ پھوٗل
ہیوٗہ وٕتھتھ گرٛشھن،تہِ گوزِ گوبرنہِ آسُن۔سٔنجیٖد
نہِ آسُن۔ناحقہِ وٕتھی وٕتھی گرٛشھن۔

توٗہہ پھوٗل:۔ا۔لوٗت۔اوٗپ۔سُہ یُس پھر
گرٛشھہِ۔یُس وٕتھی وٕتھی گرٛشھہِ۔

توٗہہ شین:۔نیٛگ نیٛگ شین۔یَتھ نہِ ژٕرتٕری آسہِ۔

توہہ گنہ توٗمُل زالُن :- فوٗضوٗل خرچی کرٕنۍ۔
توٗ ٹھگ منٛگن ٹھگ :- اَکھاَ کُس کھوتہٕ کھٕسِتھ ٹھگ۔
ٹھگس مُقابلہٕ وُلٹہٕ ٹھگ۔ ٹھگس پُٹھہٕ ٹھگ۔
توٗ ٹھگس منٛگن ٹھگ (پیوٗن) :- ژوٗرس تہٕ (پننہٕ کھوتہٕ وُلٹہٕ) ژوٗر پیوٗن۔ دوکھہٕ بازس تہٕ دوکھہٕ باز پیوٗن۔ ٹھگس تہٕ ٹھگ پیوٗن۔ م : جنٛس کو جن۔
توٗ کرُن، توٗ گرُن :- ا۔ نیٚک نیٚک کرُن۔ تلی مہٕ کرنہٕ (پلوٗس بیترِ)۔ پھٕتہٕ پھٕتہٕ کرُن۔ ۲۔ سخ اَڈزاَڈ کرٕنۍ۔ لبہٕ تھوکہٕ کڈِتھ حد کرُن۔ ۳۔ (ہزلہٕ سان) سخ پاَراوکرُن۔ پان پاَرُن۔ لبھلاوکرُن۔ پاَنس پھٕتہٕ پھٕتہٕ کرُن۔
توٗ گرِتھ تراوُن (تھوٗن) :- (ورگہٕ) مار دی دی پھٕلی گرِتھ تراوُن (تھوٗن)۔
توٗیُن :- ن۔ موٗل۔ توے > س: تمپتہ ہتپ۔ دوتہٕ دوتہٕ۔ پیٚنٛتہٕ پیٚنٛتہٕ۔ تلی مہٕ۔
توٗیُن توٗیُن :- وُچھو "توٗیُن"۔
توٗیُن کرُن، توٗیُن توٗیُن کرُن :- دوتہٕ دوتہٕ کرُن۔ ترٕپچہٕ کرنہٕ (پلون، کاکذس بیترِ)۔ ژٹُن (پلو بیترِ۔ تلی مہٕ کرنہٕ۔ م۔ لگرٕ وچھ پلون توٗیُن گرِتھ تھووُمت۔
توٗیُن گرٕھُن :- دوتہٕ دوتہٕ گرٕھُن۔ زچہٕ نیرنہٕ۔ پیٚنٛتہٕ گرٕھنۍ۔

تے

تیٚج پٔتر :- ن۔ موٗل۔ تیٚج پٔتر > س: تیجہ+ پتر۔ اَکہٕ کُلکۍ ؤتھریم خوشبوبا پتھ پولا وس بیترِ تراوان چھےٚ۔
تیٚلہٕ :- > س: تد + ویلا۔ ا۔ تمہٕ ساتہٕ۔ تمہٕ وِزِ۔ تمہٕ گرٕ۔ تمہٕ وَقتہٕ۔ ۲۔ اَدِ۔ توٕ کنۍ۔ وونۍ۔ م، یٚیلہٕ نہٕ یہ مُجراچھُ تیٚلہٕ؟۔
تیٚلہٕ تہٕ :- ا۔ تمہٕ ساتہٕ تہٕ۔ تمہٕ وَقتہٕ تہٕ۔ تمہٕ وِزِتہٕ۔ م۔ تیٚلہٕ تہٕ وَنیوٗمے یی یہٕ اَز چھُسے وَنان۔ ۲۔ توتہٕ۔ تتھہٕ پاٹھۍ تہٕ۔ م، بنہٕ تہٕ نَے تیٚلہٕ تہٕ چھُ یی کرُن۔
تیٚلہٕ توٗش یٚیلہٕ نوٗش گرٕواتی :- یٚیلی کانٛہہ کاَم اَندواتہٕ تیٚلی گرٕھہٕ توٗشُن، برٕ وٕنٛٹھے گرٕھہٕ نہٕ ژھنٛگُن۔
تیٚلہٕ ہَن میٚلہٕ ہَن لاَگنۍ :- مامہٕ یارٕ زلاَگنۍ۔ کُنہٕ لالچہٕ باپتھ یارانہٕ لاَگُن۔
تیٚلیٚک :- ا۔ تمہٕ وَقتُک۔ تمہٕ ساتُک۔ م۔ تیٚلیٚک حِساب اوس اَکھتہٕ اَز یٚک بَدلے۔ ۲۔ یہ تمہٕ ساتہٕ یا تمہٕ وَقتہٕ بٔنیوٗمُت آسہِ یا یتھ تتھہٕ ستۍ توٗلُق آسہِ۔ (یہ چھُ ہمیشہٕ پتھ کالس ستۍ ورتاونہٕ یِوان)۔
تیٚلۍ :- > س: تد + ویلا۔ ا۔ تمی ساتہٕ۔ تمی وِزِ۔ تمی گرٕ (یہ چھُ پتھ کالس کُن اِشارٕ آسان)۔ ۲۔ سبٹھا کال

تیہہ:-م۔مؤل۔تیہہ <س: تجس> پڑاکرت: تےاَ: تیہ۔
ا۔تیزی۔ترُوشُر۔جوش بیترِ۔م۔گرِم آبس تیہہ
مؤرناوِنی۔۲۔(وَرگہٕ پاٹھی) دِہاچ تیزی،
ژھوکھ،ینٹھ۔کِبر۔مزاژک۔ترُوشر۔تُندی۔
تیہہ آٔسنی:-۱۔مَد آسُن۔غوٗرؤر آسُن۔نشہٕ آسُن۔
ژھوکھ آسُن۔کِبر آسُن۔۲۔(کُنہِ چیزِس)
تیزی آٔسنی۔تُندی آٔسنی۔
تیہہ مؤرنی:-۱۔تیزی، جوش، ترُوشر بیترِ ہمراوُن۔
۲۔پنٕنی کانٛہہ خاہش کُنہِ حدس تام پوٗرٕ کرٕنی۔
تیہہ وَسنی:- کِبر، ترُوشر، تیزی بیترِ کم گژھنی۔مَدٕ
وَسُن۔ژھوکھ پھٔٹُن۔
تیہوار:-<س: تِتھ وارَ] بوڑ دوہ۔
تیٖیہِ تاجی، تیتاجی، ترٕییہِ تاجی:-<س: ترٛیش+
چتوارِم شت۔ترٕییہِ پیٹھی ژتجہہ تہٕ ترےٚ۔
تیٖیہِ ترٛہ، تیترٛہ:-<س: ترٛیس ترٛم شت۔ترٕییہِ
پیٹھی ترٛہ۔ترٛہ تہٕ ترٛے۔ترٛے دٔہ تہٕ ترٛے۔

تے

تیتر:-یہ چھُ "بیترِ" لفظُک پوٗت صدا۔م۔بیترِ تیتر۔
تیتھ:-ن۔مؤل۔تیتھ <س: تتھِ۔رِشتس منز ہیتہٕ دِتیگ
شرح۔(ہیتی دِتیگ) دَر۔م۔پنداہ روپین تیتھ۔

تیداد:-ن۔مؤل۔تیداد <ع: تعداد۔<عدَّ۔ا۔گرٛند
شُمار۔۲۔اَند اژ۔مُشخص کوٗرمُت رَقم بیترِ۔
تیداد کرُن:-گنٛزرُن۔شُمار کرُن۔تیدادُ وچھُن۔
تیداد دیُن:-شُمار برابر یُن۔۲۔اَند اژ یُن۔
تیرا (تیری) نہٕ ستھرٕ تہٕ میرا (میری) نہٕ کٔتھنی:-یہ
چھِ تمہِ وِزِ وَنان ییلہِ کانٛہہ نیاے اَنٛزراونہٕ
موکھہٕ ژٕٹہٕ وِنی کتھ گرِیزِ تہٕ پنٕن پنٕن داوا
واپس نی زِ۔چون تہِ نہٕ سٕہی تہٕ میٚون تہٕ نہٕ سٕہی۔
تیرُن:-ن۔مؤل۔تیر <س: (ویدک) ترِتے ترِ۔
س: تیرَ نہَ۔بخش یا کُنہِ مُجادِلس منز زیٖنُن تہٕ
یتھہٕ پاٹھی ٹھاٹھ بَرقرار روزُن تہٕ یِژتھ پژاوُن،
وبقار ہُرُن۔
تیرمان:-ترُپھک اَکھ باز۔
تیز:-<ف: تیز۔ا۔پینہِ دار، دارِوول۔(اوزار بیترِ)
یُس جَل کُنہِ وٕستھ ہیٚکہِ یا ژٕٹہٕ کرِ۔پیٚنٛز دار۔
۲۔(مزاژکنی) ترُوش۔وؤل۔تُند۔یُس زیرِ
ژکھ آسہِ کھسان۔۳۔ترُوش۔(سیُن بیترِ)
کِستھ۔یتھ مَسالہِ بیترِ زیادٕ ترُاَوتھ آسہِ۔
۴۔تیلنٛگہ، چالاکھ، ہُشار۔ترُک۔حاضر جواب۔
ذہین۔گاٹُل۔۵۔وُلہِ وُلی۔جَل جَل۔جلد۔
۶۔یُس وُژھ آسہِ۔۷۔نوٗن، شوخ (رَنگ
بیترِ)۔۸۔یتھ تیہہ اَتی آسہِ۔تلخ۔م۔اَتھرٛا
آسہِ ہَن اَدِ چےٚ دَوا چھُ تیز۔۹۔جوش دار۔یتھ

زیادٕ تیز آسہٕ۔زیادٕ روُشن یا گرم۔م،تیز نار۔

تیز آسُن: ۔۱۔پینہٕ دار آسُن۔دارِ دار آسُن۔پیٚنٛز دار آسُن۔۲۔وۄل آسُن۔تژوٗش آسُن۔۳۔تیلنگہٕ آسُن۔چالاکھ تہٕ ہُشار آسُن۔گاٹُل آسُن۔۴۔نوٗن آسُن،شوخ آسُن (رنٛگ بیترِ کنیک)۔تیہہ دار آسُن۔تیہہ اَتی آسنی۔۶۔وُژھہٕ وول آسُن۔وُلی وُلی کام کار کرن وول آسُن۔۷۔ٹیوٗٹھ۔تُنٛد،تلخ (تحریرِ تہٕ کلامہ بیترِ)۔

تیز گژھُن: ۔۱۔پینہٕ دار بنُن۔دار تیز نی (کُنہٕ اوزارس بیترِ)۔۲۔تیز ن۔وۄلُن۔شرارتھ کھسُن۔حدٕ روٗس شرارتھ کھسُن۔۳۔تژوٗش بنُن (سیٚن بیترِ)۔۴۔تیہہ ہُرنی۔۵۔جَم جَم گنٛڈُن (نارس بیترِ)۔

تیزاب: ۔ن۔موٗل۔تیزاب > ف: تیز آب]تیز۔اَکھ کیمیاوی ترَل مرَکب یُس سبٹھا تیز آسان چھُ،یتھ چیزَس پیٚیہ تتھ چھُ دوتہٕ دوتہٕ تھوان کرِتھ۔یہ چھُ واریاہہٕ قسمہٕ آسان،مزٕ تہٕ خاصی یتہٕ کُنی بیوٗن بیوٗن۔

تیز: ۔ن۔موٗل۔تیز > ف: تیز (لفظُک ژھوٗٹ) پوٗر لفظ چھُ تیز آب]اَکھ تیز کیمیاوی ترَل مرَکب۔تیزاب یُس یتھ چیزَس پیٚیہ تتھ چھُ زُدکہٕ تہٕ دوتہٕ کران۔اَتھ چھِ سبٹھا قسم یمن بیوٗن بیوٗن مزٕ تہٕ خاصی یتھ چھِ۔

تیزُن: ۔ن۔موٗل۔تیز > ف: تیز۔۱۔تیز گژھُن۔پینہٕ لگنی۔(شرٛاکہٕ بیترِ) کھہرَن لگنی۔۲۔وۄلُن۔شوٗرُن۔تژوٗشُن۔(مزاز کُنی) تتُن۔گرمُن۔(کانٛسہ یا کُنہٕ پیٹھ)۔۳۔(نار بیترِ) زیادٕ زیادٕ ہیوٗن یا زیٹھُن۔جمکہٕ ہیوٗن۔جَم جَم گنٛڈُن۔۴۔تتُن۔زیادٕ توٗت گژھُن۔۵۔(دود بیترِ) زیٹھُن۔بڈُن۔لوکچہٕ ہنہٕ بڈٕ ہن گژھنی۔

تیش ا: ۔ن۔موٗل۔تیش > س: تِشیہَ۔۱۔اَکہٕ نیشترُک ناو۔اَکہٕ ساتُک ناو۔

تیشہٕ تیشہٕ: ۔تمہٕ تمہٕ دوٗہہ یاوٕ زیٹھہٕ یٹھہٕ تیش نیشتر یا ساتھ آسہٕ (وَرگہٕ) منزٕ منزی۔خاص خاص دوٗہہ۔

تیش ۲: ۔ن۔موٗل۔تیش > ع: طیش۔غوصہٕ۔ژَکھ۔شرارتھ۔

تیش ۲: ۔ن۔موٗل: تیش > ع: طیش۔غوصہٕ۔ژَکھ۔شرارتھ۔

تیشکل: ۔یُس زیرِ ہتھ آسہٕ گژھان۔یُس مَد پھُکاران آسہٕ۔

تیغ: ۔م۔موٗل۔تیغ > ف: تیغ۔۱۔پھال۔تلوارِ بیترِ ہُنٛد تیز حصہٕ۔۲۔تلوار۔شمشیر۔۳۔چھانہٕ سُنٛد اَکھ ہتھیار یمہٕ ستی سُہ لترِ دنٛد کڈان چھُ۔ٹکوٗر۔۴۔اِستیغ۔رنٛدٕ چ تیز تہٕ پینہٕ دار شسترٕ پٹ یمہٕ ستی لکر ژلنہٕ یوان چھےٚ۔

تیل: ۔ن۔موٗل۔تیل > س: تِلہ۔اَکہٕ قِسمُک بیوٗل یا پھل یتھ تیل چھُ نیران۔

تیل تپل :- <س: تِلہ+تَیلہَ۔ تیلَس کوٗڈُمت تپل، یہ چھُ دَواہَس تہٕ لَگان۔

تیل لوٚڈ، تیلہِ لوٚڈ :- تُوتھ تیلَس کھنڈ رَلاوِتھ بنووُمت دوگُل۔

تیل وۄر، تیلہِ وۄر :- تیل دارِ ژوچہِ وۄر۔ تیل لاگِتھ ژوچہِ وۄر۔

تیلُن :- ن۔ مۆل۔ تیل <س: تَیلہَ۔ ۱۔ پھائُن۔ (تیلکۍ پاٹھۍ) وَہراونہٕ یِنُن۔ ۲۔ (ترٛز رواتنہٕ ستۍ) تپل نیرُن۔ ۳۔ کُملُن۔ ۴۔ پیڈُن۔ پَشپُن (آب گُنہِ بانَس بیترِ)۔ ۵۔ (وَرگہِ پاٹھۍ) گتھ نُٹہٕ نیرٕنۍ۔ م، پرٛتھ تالہِ آیوسَس اماپوٚز تیلیوٗس نہٕ کینہہ۔ ۶۔ (پھپھرٕس بیترِ) ووٗکُن۔ پھٔہٕنۍ۔ ترٛ آسُن۔ دَگ کرٕنۍ۔ ۷۔ أندری پھوٗشنۍ۔ پھیٹُن۔ أندری کانٛسہِ ہنٛز ژکھ آسٕنۍ۔ م، تسنٛز راتھچ کتھ چھَم وُنہٕ تیلان۔

تبٕ

تبتھ :- م۔ مۆل۔ تبتھ <س: تِتھِہ۔ زوٗنہٕ پچھ، گٹہٕ پچھ حِسابہٕ دۄہ، تأریخ۔ مِثلن اوٚک دۄہ۔ دۄے۔ ترٛے بیترِ۔

تبلکھ :- ن۔ مۆل۔ تبلک <س: تِلکہَ۔ ٹیوٚک۔

تبلنگ :- مۆل۔ تبلنگ <س: تَیلنگہَ۔ (ل۔م) تبلنٛگا نک (تم چھِ ہُشیار مانٕہ یوان)۔ سبٹھا چالاک۔ ووستاد۔ نٹھہٕ۔ وِچکہٕ۔ پِنٛس دَبَس خبردار۔

تبلنگی :- چالاکی، پھرتی۔ (پرٛنۍ کأم بیترِ کڈنَس منٛز چالاکی وَرتاوُنَس چھِ خاصکرتھ تبلنگی وَنان)۔

تمبر :- ن۔ مۆل۔ تمبر <س: تمرَ۔ ۱۔ أنیُو۔ گٹہٕ۔ أچھَن گاشہِ کامَن۔ گاش نہٕ آسُن۔ کاژ تمبَر۔

تمبَر آسنۍ :- أنیُو آسُن۔ اوٚن آسُن۔ بوزنہٕ نہٕ یِنُن۔ گاش نہٕ آسُن (أچھَن)۔ لبنہٕ نہٕ یِنُن۔ باتہِ نہٕ یِنُن۔ کاژ تمبر آسنۍ۔

تمبَر پینٛۍ :- أنیُو پیوٚن (أچھَن) گاش گژھُن۔ کاژ تمبَر پینٛۍ۔ بوزنہٕ نہٕ یِنُن۔

تمبرکون :- ۱۔ یَس تمبَر پینہٕ کِنۍ اَکھ أچھ کانۍ آسہِ۔ ۲۔ (وَرگہِ پاٹھۍ) یَس بڑوٗنہہ کنہِ کانٛہہ چیز أستھ تہٕ بوزنہٕ پیہِ نہٕ۔

تمبَر لَد :- ۱۔ یَس تمبَر پینہٕ کِنۍ أچھ گاش آسہِ نہٕ۔ کاژ تمبَر لد۔ یَس أنیُو آسہِ۔ یَس نہٕ بوزنہٕ آسہِ یوان۔ ۲۔ یہ چھِ ژکھ وِزِتَس انسانس وَنان یَس نہٕ چیز ٹاکارٕ تہٕ نٔۍ پاٹھۍ أستھ تہٕ (ژھانڈن وِز) بوزنہٕ پیہِ یا اتھہِ پیہِ۔

تمبَر کاٹھ :- ۱۔ اَکہِ قسمُک کُل۔ ۲۔ اَمہِ کُلُک زینِ بیترِ۔

تمبَرا :- م۔ مۆل۔ تمبر <؟۔ ۱۔ (نارٕ) ژتۍ۔ نارٕ منٛز وژامُت لوکُٹ دزِوُن ذرٕ۔ ۲۔ زاوِج بڑیہہ۔ ۳۔ (وَرگہِ) ترٛوٗش زنانہٕ یا کوٗر، آفتہِ ہش۔

تمبرٕ۲:-م۔مؤل۔تمبر۔ا۔زہرباد۔اکہِ ٕقسمُک زہریلہٕ پھنپھُر۔پھبل۔

تمبُن:-مؤل۔تمب <پڑاکرِت:تمہٗ مانی <س: تمِنہٕ] پھٹٕتھ نیرُن (اُچھن ہُند بیترِ) یُتھٕ پاٹھۍ چھِ ''اُچھ تمبنہِ'' وَنان۔یِمیُک مانے چھُ (وَرگہٕ پاٹھۍ) بیٚ سُند وُچھِتھ اوٗش یِن۔کأنٛسہِ کینٛہہ وُچھِتھ دِلس گرٕٹھن زِمےٚ تہِ گوٚژھ (یہِ آسُن یا بنُن)۔

تنبٔول:-ن۔مؤل۔تنبٔول <س: اَتیٖیٔتہ+تالہٕ] تال۔تھوٚنگ۔ترٕہر (کُنہِ کُلیٖک، بالُک بیترِ)۔

تے

تیاگ:-ن۔مؤل۔تیاگ <س:تیاگہٕ] (ل۔م) ترٛاوُن۔(تھز) رِیاضتھ۔دُنی یاہَس لورنہٕ روزُن۔ترٛکِ دُنیا۔

تیأگی:- <س:تیاگی۔ا۔یُس نہٕ دُنی یاہَس لور روزِ۔۲۔یُس کُنہِ لالچہِ وَرأے عِبادتھ کرِ، پوٗزا پاٹھ کرِ۔

تیاگُن:-ن۔مؤل۔تیاگ <س:تیاگ۔تج۔ترٛاوُن۔ترٛک کرُن۔لتہٕ دِتھ ژٕلُن (مالس دولتس بیترِ)۔ ۲۔ہتھی یار ژٕلُن۔تلوار بیترِ ژٕلُنہِ یا گرٕ منزٕ کڈٕنی (للہٕ واکھ)۔

تیٚتھ:-ن۔مؤل۔تتھ <س:تتھا۔ا۔تتھ ہیوٗ ہ۔تمہِ قسمُک۔تمہِ پایُک یا دَرجُک۔تمہِ ذأژ ہُنٛد (تیٚچ کتھ چلان آسہِ)۔۲۔تَس ہیوٗ ہ۔تمِس ہیوٗ ہ (تیٚمی سُنٛد ذِکر چلان آسہِ)۔یہِ چھُ کأنٛسہِ ستۍ یا کُنہِ ستۍ بیٚیہِ چیزُک مُقابلہٕ کرن وِزِ وَرتاونہٕ یِوان۔

تیٚتھے:-ا۔تتھی ہیوٗ ہ۔تمی قسمُک۔تمی پایُک۔۲۔تسی ہیوٗ ہ۔تمی سے ہیوٗ ہ۔تمی سنٛزی شکلہِ (یہِ چھُ کأنٛسہِ ستۍ یا کُنہِ ستۍ بیٚیہِ چیزُک مقابلہٕ کرن وِزِ وَرتاونہٕ یِوان)۔۳۔تمی ساتہٕ۔تمی گرِ۔تمی وَقتہٕ۔ ۴۔سبٹھا رُت۔بڈٕ جان۔اِصل۔

تیٖز:-زیوٗٹھ دَن گرتھ اکہِ قسمٕچ مُج۔تارٕ تیٖز۔وِچھو ''تارٕ تیٖز'' تہٕ۔

تیٚک:-ن۔مؤل۔تِک <س:ترِٚکہٕ۔ا۔ترِٚکہٕ متِس پیٚٹھ پکن وول۔ترِٚکہٕ متھ مانَن وول۔ ۲۔بٹَن ہنٛزٕ اکھ کرٛام (یِہنٛدی بزرگ ترِٚکہٕ متِس پیٹھ پکان اُسۍ)۔جمع: تِکۍ۔

تِکۍ ژورَم:-ماگٕچ ژوٗنہٕ پچھٕ ژورَم یِمہِ دوہہٕ ''تِکۍ'' اکھ خاص پوٗزا کران چھِ۔

تیوٗت:-ن۔مؤل۔تیت <پڑاکرِت: تیتہِ اوم: یوٗت <تیتّا۔پڑاکرِت: ایت تِنا۔م:ہ: تِتنا۔ ا۔تتھ وَزنس یا مپہٕرس یوتا۔تیٖژھہَن۔تیوٗتا۔تتھ وقتس برابر۔۲۔واریاہ۔سبٹھا۔گُتُل۔

تیوٗتا:-تیوٗت۔تتھ برابر۔۲۔گُتُل۔کأفی۔

تیوٗر :- ن ـ موٗل ـ تیر < ؟س: ترِینچِہٕ = ترِس + اَنچ ـ
ژھاوُل ، کٹھ ، گب ، دُمبہٕ بیترِ قسمُک پوٗش ـ

تیوٗنت :- ن ـ موٗل ـ تیٚنت < پڑاکرِت: تُنّتھ ـ س: ترُ ٹ /
ویدک ـ س: ترِ نہت] واٹھ ـ اَرداہٕ ـ دُکھانٹھ ـ
اَڈِ کھَنڈ (مَکآے بیترِ) مِ ، اَز کھیوٗکھ مَکایہٕ
تیوٗنت ـ

تیوٗل :- ن ـ م ـ تیل < س: تِلکہٕ < تِلہٕ ـ ا ـ زیتہٕ ـ پھٕہنہٕ
ستی یا نارٕ ستی وزنہٕ ستی یُس تکلیف موٗحسوٗس
سپدان چھُ ـ مِ ، نارٕ تیوٗل ـ ۲ ـ (وَرگہٕ) اَزرُون ـ
خوش نہٕ یِن ـ ناخوش یِن ـ حسد ـ عداوتھ ـ
ضِد ـ کیُل (کأنسہِ ہُند یا کُنیُک) ـ ۳ ـ شَر ـ

تیوٗل آسُن :- ا ـ (وَرگہٕ) حسد آسُن ـ ضِد آسُن ـ
عَداوتھ آسُن ـ (کأنسہِ ہُند) کیُل آسُن ـ
۲ ـ اَزرُون آسُن ـ

تیوٗل پیوٗن :- زیتہٕ پیوٗن ـ دَگ وٕہنی ـ (کأنسہِ ہنز
بجأیی یا پاپرجأیی وُچھتھ) ـ اَزرُون یُن ـ
ناخوش یُن ـ حسد بڈُن ـ عداوتھ ہُرُن ـ یہٕ
چھُ اَکھ وٕہَو تہٕ ـ مِ ، تیُتھ پیٚیہٕ نَس تیوٗل یُتھ
پوٗز ونان چھُ ـ

تیوٗل روزُن :- ا ـ شُر روزُن ـ اَرمان روزُن ـ کانہِ تَل
روزُن ـ ٹَکھ روزُن (کُنیُک) ـ ۲ ـ عداوتھ روزُن ـ
ضِد روزُن ـ حسد روزُن ـ کیُل روزُن ـ

تیوٗمب :- ن ـ موٗل ـ تیمب < ؟] چھوٗن ـ وَزنہٕ کھوتہٕ
گَم ـ گَم وَزَن ـ یَتھ نہٕ وَزن برابر آسہِ ـ میژ
گَم ـ یَتھ نہٕ میژ برابر آسہِ ـ

تیوٗنگل :- ن ـ موٗل ـ تیوٗنگل < س: تپتہٕ + اَنگار > پڑاکرِت:
اَنگالکہٕ ـ ا ـ دزوٗن ژٕنہِ پھوٗل (یُس سوٗری
گرٕھنے آسہِ تہٕ ووزُل آسہِ) ـ ۲ ـ (وَرگہٕ
پأٹھی) ووزُل ـ زوتہٕ وُن ـ ۳ ـ تیز ـ شوخ ـ (اَتھ
چھِ کینٛہہ لوٗکھ "تتنٛگل" تہٕ وَنان) ـ

تیوٗنگل :- "تیوٗنگل" لفظُک جمع ـ ا ـ اَکھ بڑٕ وٛنہہ لوٗگ ـ
مِ ، تیوٗنگل گاش بیترِ ـ

تیوٗنگل ٹُلنی :- ا ـ پھُتنگ ٹٕلنی ـ سَخ چوٗب دِنی ـ
۲ ـ کأنسہِ مَرِ ژٕ وانگن بیترِ کھیأوِتھ گلی زالنی ـ
ژٕرٹُلُن ـ

تیوٗنگل گاش :- (ل ـ م) تیوٗنگلن ہُند گاش ـ سُہ
گاش یُس تیوٗنگلن ہِنٛدِ زوتنہٕ یاوُہنہٕ ستی ییہ ـ
(وَرگہٕ پأٹھی) بِلکُل کم گاش ـ مِ ، تیوٗنگل
گاشہِ مایہ یوٗت نِیُک پَرنہٕ ـ (ژھَلراو نہٕ ،
بُرٕ مراونہٕ خاطرِ) بجر یا تنگنگری ہاوِنی ـ

تیوٗنگل وٕہنی :- ا ـ (وَرگہٕ پأٹھی) سَخ مَرژٕنی ـ
ویٚہہ ووتھُن ـ مازدزُن ـ ۲ ـ (وَرگہٕ پأٹھی) سَخ
ٹیوٗٹھ لگُن ـ گلی دزٕنی ـ زبِوٕ ژٕر ووتھُن (مرژٕ وانگن
بیترِ کھیتھ) ـ

تیٹھ (آسُن) وٕنگلن پٕ :- سَخ بے قرار (آسُن) ـ
اِضطرابس منز ـ پریشان (آسُن) ـ گنڈٕ بَن پٹھ

(آسُن)۔

تیوٚنگل حائےکمی :- حائےکمہٕ سُنٛد تیُتھ وَرتاوییمہٕ کِنۍ لۄکھ ییٚن اَڈِنے مۄلن تھاونہٕ۔

تھ

تھ :- کأشرِ یک شیٚیم زٲری اَچھر۔

تھَ

تھَبُن :- (میٚژِ بیتر ہُنٛد) ٹُل۔ دَتھ۔

تھَپل، تھَپُل :- مۄل۔ تھپ] تھپھ دِنہٕ وول۔ لۄٹر۔ لۄٹھ کرن وول۔ ژۄر۔ ڈاکو۔ مُش دِتھ ہیتھ ژَلن وول۔

تھَپل باپار :- تھپلہٕ سنٛز کأم، کار۔ لۄٹ مار۔ ۲۔ تھپلن ہنٛز بأش۔ ہُش مُش۔ جوٗٹھ۔

تھَپل ہوٚس :- لۄٹہٕ لۄٹے۔ پرٛتھ طرفہٕ لۄٹھ وٕتھُن۔ یَس یہٕ اَتھ ییہ تَسُنٛد تہٕ نیُن۔

تھَپچ :- "تھپل" لفظُک ماد۔ تھَپہٕ بَنہٕ واجیٚنۍ خاص کرِتھ ہۄنۍ یوسہٕ تَس بیترِ زاگان آسہٕ تہٕ بے خبر پأٹھۍ ژَلہٕ اُسس اندر ہیتھ۔

تھَپہٕ تھَپہٕ (دِین) :- چھپہٕ دِتۍ ہِتس گٹہٕ سُنٛد ماز خأراتہٕ کِنۍ بأ گرُن۔

تھَپہٕ تھَپہٕ کرُن :- تِکھ ژٔڈۍ ژٔڈۍ ہیوٚر گُن برِتھ دِنۍ (گاٹُن کاوَن بیترِ) ۔ کٹھ بیترِ چھپہٕ دِتھ خأراتھ کرُن۔

تھَپہٕ دیُن :- کأنسہٕ ہنٛدِ بدلہٕ دیُن۔

تھَپر :- م۔ مۄل: تھپر] سودَگ بیترِ یوسہٕ اَچھ دود آسنہٕ کِنۍ مٔنزۍ مٔنزۍ کران چھےٚ۔

تھَپر تِنۍ :- اَچھ دأدِس منٛز ہنٛگہٕ تہٕ منگہٕ اَچھن دَگ کرِنۍ یا تُرٛ وُتھن۔

تھَپہٕ سار :- ہیرِ ہنٛدِ جنگلچ سوٗر بیترِ یَتھ تھَپھ کرِتھ ہیرِ کھسان چھہٕ۔

تھَپھ :- م۔ مۄل: تھپ <پرٛاکرِت۔ تھپہٕ <س: ستھاپتہٕ۔ ۱۔ اَتھَس منٛز رٹتھ۔ گرفت۔ قبضہٕ۔ ۲۔ دَن (تلوارِ بیترِ ہُنٛد) ۔ ۳۔ واسہٕ سُہ چیز یُس اَتھس منٛز رٹتھ کانہہ چیز مُژراونہٕ کرنہٕ ییہ۔ م، یتھ دارِ چھنہٕ تھپھ۔ درواز چہٕ تھپہٕ لَم زورِ۔ ۴۔ لۄٹھ۔ لۄٹہٕ مال۔ (ہیتھ ژَلنہٕ باپتھ) اَتھ مارُن۔ ۵۔ تیوٚت سیُن، گُنہٕ، تھَنۍ بیترِ یوٚت اَتھس منٛز واتہٕ۔ م: ہاکہٕ تھپھ۔ گۄ تھپھ۔ ۶۔ پھنٛڈۍ۔ م، تمن چھےٚ تھپھ لَجِمژ۔ ۷۔ (ورگہٕ پأٹھۍ) (ہزلہٕ سان) غضبُک، جان۔ م، سُہ کیٛا دِلہٕ ہنٛز تھپھ چھا۔ ۸۔ پرٛاہ، تصرُف۔ م، تَس گیہٕ میأنۍ تھپھ۔ ۹۔ ناپُرسانس اَندر رٹہٕ رٹھ۔ یُسے اَتھہٕ لۄگ سُے رٹُن۔ م، جلسَن ستۍ آسۍ زنہٕ پھیران از کل چھےٚ تھپھ

تھپہ اُنٛن :-۱۔تھپھ دِتھ اُنٛن ۔۲۔کانٛہہ چیز (یُس نہٕ بوٗن آسہِ) ہیٛنہٕ والیٚن پیٛٹھی اُنٛن ۔

تھپہ پیٛٹھ روزُن :-لوٗٹس پیٛٹھ روزُن ۔ہیٚتھ ژَلُنس پیٛٹھ روزُن ۔لوٗٹھ کٔرِتھ،تھپھ دِتھ دوٗرِ کڈُن ۔لوٗٹہٕ کٔرِتھ ۔لوٹہٕ مالَس پیٛٹھ گذار کرُن ۔

تھپہ تھوسہٕ :-۱۔(ل۔م) تھپھ دِتھ یا تھوس اَنِتھ ،تہٕ گو:لوٗٹھ بیتر کٔرِتھ ۔تھپھ وَپھ دِتھ ۔۲۔آنٛبر بانٛبر سان ۔ڈٔلی جَل جَل ۔تہٕ تہٕ (یِی اَتھِ یِیہِ تی)۔

تھَپہٕ تھپھ :-۱۔لوٗٹھ ۔۲۔غُنڈَن ،لوٗٹرن ہُند زاگان آسُن ۔م ،مالَس منٛز چھےٚ تھپہ تھپھ آسان ۔

تھَپہٕ تھپھ کرٕنی :-کُنہِ چیزَس لَمہٕ لَم کرٕنی یا پانَس کُن ۂنٛس پیٛٹھ آسُن ۔

تھَپہٕ سأر :-وارٕ وارٕ سوٗمبرٕت لوٗٹہٕ مال ۔لوٗٹِتھ تہٕ تھپہٕ اَنٛی مَتہٕ مال چِھ سوٗمبرن ۔

تھپھ اَتھِ لگٕنی :-لوٗٹہٕ کہِ مالہٕ منٛز کیٛنہہ اَتھِ یِن ۔کم کاسہٕ اَتھِ یِن ۔

تھپھ آسٕنی :-۱۔موچھِ منٛز آسُن ۔پنُن قبضہٕ آسُن ۔
۲۔وَن آسُن ۔۳۔لوٗٹھ آسُن ۔۴۔پھٔنٛدی آسٕنی ۔
بےٚ وایہِ گرِفتأری آسٕنی ۔یُسے اَتھ یِیہِ سے رَٹنہٕ یِن ۔

تھپھ ٹلٕنی :-۱۔موکلاوُن ۔یلہٕ ترٛاوُن ۔۲۔واسہٕ بیتر ٹلُن (کُنہِ چیزَس)۔

تھپھ ٹلہٕ ڈٕنی :-تہٕ کیٛنٛژھا یہِ پان موکلاونہٕ باپتھ کانٛسہِ دِنہٕ یِیہِ ۔

تھپھ تھوس :-۱۔لوٗٹھ بیتر ۔تھپھ بیترِ ۔وِچھِو "تھپہ تھوسہٕ" تہٕ ۔

تھپھ دِنی :-۱۔اَتھِ مأرِتھ کیٛنہہ ہیٚتھ ژَلُن ۔اَتھِ موٗرِتھ ہیٛنٛن ۔تھَپہٕ ہیٛنٛن ۔تھپھ دِتھ ہیٛنٛن ۔
۲۔پھٔرُن ۔ژوٗر کرٕنی ۔سَن دِنی ۔

تھپھ ژانٛنی :-اَتھِ ژھُنُن ۔پنٕنہٕ نِس اَتھس اندر اُنٛن ۔دٔخل دِیُن ۔

تھپھ کرٕنی :-۱۔اَتھِ سٕتی رَٹُن ۔موچھِ منٛز رَٹُن ۔رٔٹِتھ روزُن (کانٛہہ چیز) ۲۔کانٛہہ پیوُن چیز رَٹُن ۔پیٛنٕنہٕ دِیُن ۔سہارٕ دِیُن ۔

تھپھ گژھٕنی :-۱۔پژاہ گژھُن ۔تصرُف گژھُن ۔
آوٗٹھ گژھٕنی ۔۲۔کانٛسہِ کُن زَن ہاوُن ۔کُنٛج زیرٕ گژھٕنی ۔

تھپھ لگٕنی :-داشتَس نہٕ داشتَس وُچھان وُچھان ڈوٗلُن ۔

تھپھ ووٗٹھنی :-۱۔پان موکلُن (کانٛسہِ یا کُنہِ نشہ) کانٛسہِ ہنٛدِ پنٛجہِ تلہٕ موکلُن ۔بلایہِ تلہٕ موکلُن ۔۲۔سَبزی بیترِ (نیٚچہِ) کیٚنٛہ ووٗٹھنی ۔۳۔سَبزی بیترِ مُہری یا سیٚے لگٕنی ۔۴۔کُنہِ چیزَس واسہٕ ،تھپھ بیترِ ووٗتھتھ تنی ۔

تھَپھرٕ :-یہِ چھُ "اَپھرٕ" لفظس پوٗت لوٗگ وَننہٕ یِوان ۔
ژھوٗرے چھُ نہٕ ورتاونہٕ یِوان ۔م ،اَپھرِ پھَپھرِ ۔آپرتھاپر ۔

تھُتھ :-وُچھِو "تھوتھ"

تھتھرٕاے:- مِ۔مؤل: تھتھرٕاے < س: تھٕر تھرایہٕ۔ تھٕر تھٕرٕ۔ پنہٕ وٕتھرن ہُنٛد واوٕ بیترٕ ستؠ ہلُن یا اُلُن۔

تھتھو:- کوٗنٹڈ یُس بانٛس بیتر کرنہٕ ییہٕ۔

تھدَم تھوٗد:- بےٚ شوٗب پاٗٹھؠ تھوٗد۔

تھدِ:- < س: ستھا۔ ا۔ ہیٚر پیٹھٕ۔ تھٕزِ پیٹھٕ۔ ۲۔ بڑ۔ بڑٕ ہٹہٕ۔ زورٕ۔ ۳۔ زیٹھِ۔ بوٗڈ گرٛٹھِ۔ ہُرٕ۔ مِ، آب تھدِ، تنخاہ تھدِ۔

تھدِ پلہٕ:- بڑٕ پایہٕ۔ تھدِ پایہٕ۔

تھدِ پایہٕ:- بڑٕ پایہٕ۔ تھدِ پلہٕ۔ تھدِ درجک۔

تھدِ تھدِ:- ا۔ بڑٕ ہٹہٕ۔ بڑٕ بڑٕ۔ تھدِ بٹہٕ۔ زورٕ زور (بوٗلُن کرُن) ۲۔ بالا بالا۔ ہیٚری ہیٚری۔ پیٹھؠ پیٹھؠ۔

تھدِ تھوٗد:- ا۔ سارؠ نِے کھوتہٕ کھٕسِتھ۔ ۲۔ سارِوے کھوتہٕ زیٛوٗٹھ۔ ۳۔ بڑٕ بوٗڈ۔ (ورگہٕ) خودا۔

تھدُن:- < س: ستھا/ستبد ہنہٕ۔ ا۔ ہیوٗرٕ گُن زیٛٹھُن۔ تھوٗد گرٛٹھُن۔ بڑُن۔ کاڈ زیٛٹھراوُن یا کاڈ ںڈُن۔ کاڈ زیٛٹھراوُن یا کاڈ کڈُن۔ ۲۔ تھوٗد پایہٕ پراوُن یا لبُن۔ ترقی کرٕنؠ۔ تھٕزٕر بجر لبُن۔ آسن وولِ بنُن۔

تھٕر:- مِ۔مؤل۔ تھٕر <؟ س: ستر۔ ا۔ پُتٕھم پاس۔ پُتٕھم طرف۔ ۲۔ کُرٕک سُہ طرف یُس اندر گُن تھوان چھِ۔ ۳۔ لرِ جایہٕ ہُنٛد پُتٕھم پاس۔ پُتٕھم طرف۔ ۴۔ سِکُک سُہ طرف ییٚپاری نہٕ نانٛک چھُ آسان۔ ۵۔ کمبر۔

تھٕر پھٕٹنؠ:- پٕتھ نہٕ روزُن۔ ڈوٗکھ نہٕ روزُن۔ ڈوٗکھ نیٚرتھ ژلُن۔ یتھ یایُس پتھ تگؠ یہٕ آسہِ ہےٚ سےٚ نہٕ روزُن۔

تھٕر دار:- ا۔ دوٗر۔ پایدار۔ وارِ دوٗر۔ مضبوٗط (کپُر بیترٕ) ۔ ۲۔ (کپُر بیترٕ) یتھ پیٚنٛز تہٕ ووٗنُن نوٗن بوزنہٕ ییہٕ۔

تھٕر دارٕنؠ:- موٗٹ دارُن۔ کانٛسہِ ہنٛز ذِمہٕ واری پانٛس پیٹھ ہیٚنؠ۔

تھٕر دِتھ ہیُن:- ا۔ کُنہِ ستؠ ڈوٗکھ دِتھ ہیُن۔ پتھ کُن کُنہِ پیٹھ پان ترٛاوِتھ ہیُن۔ ۲۔ کانٛہہ کامہ کارہٕ نہٕ کرُن۔ کاٗم کار کرُن ترٛاوُن۔ ۳۔ کانٛہہ کاٗم بیٚیس پیٹھ ترٛاوِتھ فارغ ہیوٗہ روزُن۔

تھٕر دِنؠ:- ا۔ کُنہِ ستؠ ڈوٗکھ دیُن۔ ۲۔ نہٕ تگنہٕ کنؠ پوٗت ہیوٗن۔ ہارِتھ ہیُن (نہٕ پلنہٕ یانہٕ واتنہٕ کنؠ)

تھٕر ڈکھ:- ڈوٗکھ۔ سُہ چیز یتھ ستؠ تھٕر دِزِ، ڈوٗکھ دِزِ۔ تگؠ یہٕ۔ لب یا کانٛہہ ڈوٗکھ۔

تھٕر کنہٕ:- پتؠ مہِ پاسہٕ۔ پتؠ مہٕ طرفہٕ۔ پتؠ کنؠ۔

تھٕرٕا:- مِ۔مؤل۔ تھٕرٕ < س: تھٕر تھرایہٕ۔ مُ: ہ: تھرّانا۔ ا۔ نٹھ نٹھ۔ کانٛپُن۔ تھٕر تھٕرٕ۔ لرِزٕ۔ نٹھ۔ کانٛپھ۔ ۲۔ خوف۔ بیہٕ۔

تھٕر اژنؠ:- نٹھ اژنؠ۔ کانٛپُن۔ (خوفہٕ ووفہٕ کنؠ) لرزُن۔ نٹُن۔

تھٕر آسنؠ:- لرز آسُن۔ نٹھ آسنؠ۔ بیم آسُن۔ خوف

آسُن ۔کھوژُن (کاںٛسہِ)۔

تھرٕ تھرٕ :-ٹھ ٹھ ۔کانٛپُن ۔لرزٕ ۔کانٛپھ ۔

تھرٕ تھرٕ ووٗنۍ :- (ترٕ بیترٕ ستی) ٹھ ٹھ اژُنۍ ۔سخ ترٕ گٔژھنۍ ۔

تھرٕ ژاںٛنۍ :-کانٛپناوُن ۔ٹھ ژاںٛنۍ ۔لرزٕ ژاںٛنُن ۔گابراوُن ۔ کھوژٕ ناوُن ۔بیمس تَل تھوُن ۔

تھرٕ ۲ :-ن ۔مۆل: تھر < س: سترتہ/ستھلہ: مُ ہ: تھڑا]۔ پیٛنڈ ۔ڈنگہٕ ۔چوٗکی ۔ کنِن تہٕ سیرٕ ہٕن ہنٛز بناوٕمٕژ ہموار پینٛڈ ۔

تھرماس :-ن ۔مۆل: تھرماس < انٛگ: تھُرموس] خاص طٔریقہٕ بناوٕمٕژ دٔوٗگنی بوتل یتھ منٛز تھووُمت کانٛہہ وُشُن یا ترُن ترَل چیز پنٕنِس اَصلی حالتس تہٕ حرارتس منٛزٕ روزان چھُ (یمن دون بوتلن چھُ منٛزٕ کھوکھر آسان)

تھرمامیٹر :-ن ۔مۆل: تھرمامیٹر < انٛگ: تھُرمامیٹر] تپُک یا حرارتُک درجہِ وُچھنُک آلہٕ ۔تپہٕ تُج ۔

تھرٕس ۱ :-م ۔مۆل: تھرٕس ۔۱۔ (ہوکھناونہٕ یا پشپاونہٕ باپتھ) گاسہٕ ڈیر ۔ سیٚدٕ آیہٕ اَکی تاہہ تھووُمت اٗوٕ گاسہٕ یا فصل ۔۲۔ (ہکہٕ تہٕ مقدارٕ علاوٕ) آب، گُمہٕ بیترٕ پشپُن ۔

تھرٕس وَسنۍ :-شَرمہٕ دادِ سبٹھاہ گُمہٕ وَسنۍ ۔

تھرٕس وانٛلنۍ :-شَرمنٛد کرُن ۔

تھرٕس ۲ :-م ۔مۆل: تھرٕس < ؟ س: آسترنم]۔ اکہٕ قسمُچ گاسہٕ پٔتج (یہ لفظ چھُ کٔشیرِ ہنٛدِس شُمال مغربس منٛز ورتاونہٕ یوان)۔

تھرٕل :-م ۔مۆل: تھرٕل < انٛگ: تھرٕل ۔۱۔ ہنگامہٕ ۔ شورشَر ۔چنگہٕ جنگ ۔ہرٕ ہرٕ ۔۲۔ سولڑٕ آے یتھ اَندرٕ اَکس مُشتہٕ ہن لاینہٕ ۔

تھرٕنی :-نکیٚ نکیٚ ؤ تھرٕ کرِتھ اَکھ ژھوٚٹ گاسہٕ ذاتھ ۔

تھرٕ وٗہ :- اکہٕ گاسہٕ سبزی ہُنٛد ناو ۔ دپان یہٕ اَسی پتھ کالہِ دزاگہٕ وزٕ کھوان ۔

تھرٕ وٗہ کھالُن :-سخ لکیہٕ ژارنہٕ ۔ فضیحتھ کرٕنی ۔ اَڈزاَڈ کرٕنی ۔ بےٚ یزتی کرٕنی ۔

تھرٕ وو ۱ :-ن ۔مۆل: تھرٕ وو]۔ اکہٕ قسمُک ویوٚٹھ پوٚٹھ گاسہٕ ۔ یہ چھُ گُپَن دِنہٕ یوان ۔

تھرٕ وو ۲ :-ن ۔مۆل: تھرٕ او < ک: ترٕ وو < تراو < س: تج: مُ پھرٕ وو < پرٕ وو]۔ یہ چھُ اَکھ خوشی ہُنٛد رَسم یُس ہرٕ دموکلتھ مَرازٕ کنہٕ مناوان چھِ ۔ اَمہٕ دوہہٕ چھِ گاسہٕ واسہٕ زاٗلتھ اَلاوزالان ۔ یہ چھُ غالبن سُہ دوہ مناونہٕ یوان یمہٕ دوہہٕ کٔشیرٕ ہنٛدی لوٗکھ سبٹھاہ پتھ کالہٕ یتہٕ نبرٕ گژھان اَسی ۔ مُ: پھرٕ وو۔

تھرٕ ر :-م ۔مۆل: تھرٕ ر < س: ستھتہ+ک ۔ار ۔۱۔ پٹھ گُن زٕ تھر ۔ ووٗگنیار ۔ بُلندی ۔۲۔ ہیوٚر ۔ (کولہِ بیترٕ ہُنٛد ہیٚریم طرف) ۔۳۔ بجر ۔ بڈٕ پی ۔۴۔ ووٗگنیار ووپھریر ۔ ووٗگنی جاے ۔ ہیٚر کنٛج جاے ۔ م: تمیٚ لاٗے تھرٕ رٕ پیٹھ ووٹھ ۔

تھٕز نیار:- ووٕنژار۔ ووگنیار۔

تھکُن ا:- <پڑاکرت: تھکّنہ]۔ لوسُن۔ ژھسُن (کأم کرنہٕ کِنی)۔ ہیکتھ نہٕ روزِنی یا آسنی۔

تھکہٕ ناوُن:- تھکراوُن۔ پانہٕ یا بیٚیس اَتھِ کانٛہہ ترٛژھ کأم کرناوِتھ یِمہٕ ستی سُہ تھکِہ۔

تھکُن اَژُن:- موٚس اَژُن۔

تھکُن نیرِتھ یُن:- تھکُن باسُن۔ ہیکتھ نہٕ روزِنی۔ لوسُن۔ تھکُن نوٚن نیرُن۔ نرٕ زنگن دَگ باسنی۔

تھکُن نیرُن:- آرام کرنہٕ کِنی تھکُن ژلُن۔ تھکُن نہٕ روزُن۔ موٚس نیرُن۔

تھکِتھ پیوٚن:- ژھیٚنتھ پیوٚن۔ کانٛہہ ہیکتھ نہٕ روزِنی۔ لوسُن (کأم بیترِ کرنہٕ کِنی)۔

تھکُن ۲:- لوکُٹ گرُن۔ ٹٹھر۔ ٹچر۔ ژھکہٕ۔

تھکھ:- ن۔ موٗل: تھک <پڑاکرت: تھکّہ <س: ستھکنا۔ ژھیٚنتھ، لوٚستھ آرام۔ کأم کرنہٕ پتہٕ آرام (کرُن)۔ ٹھہراو۔ دَم۔ ژھسِن۔ م۔ روٗدُس چھنہٕ تھکھے۔ کأم کران کران منٛز دَم (دیُن)۔

تھکہٕ بُٹھ:- سو جاے یتہٕ تھکھ کڈِنی زِ۔ تھکھ کڈنچ جاے۔

تھکہٕ بوٗنی:- ۱۔ سُہ کُل یتھ تَل بہتھ تھکنہٕ پتہٕ مُسافر بیترِ آرام کرُن، تھکھ کڈُن۔ ۲۔ (ورگہٕ) شِہج زنانہٕ۔ بیٚیس آرام واتناوَن واجیٚنی زنانہٕ۔

تھکہٕ پینٛڈ:- <پڑاکرت: تھکہ +س: پنڈ۔ (ل۔م) سو جاے یتہِ انسان وَتہِ پکان پکان تھکھ کڈ، دَم سمبالہِ۔ (ورگہٕ) گرِ۔ پینٛڈ پرَن۔ روزَن جاے۔ (ہزلہٕ) وَق گُزارنہٕ باپتھ جاے۔ سو جاے یتہٕ مَسایہٕ ژٹنہٕ باپتھ کانٛہہ سَمہِ۔

تھکھ دیُن:- ۱۔ دَم دیُن۔ کأم کران کران منٛز ٹھہرُن۔ تھکھ کڈُن۔ ۲۔ پکان پکان منٛزی کینژس کالس بہُن۔

تھکھ کڈُن:- آرام کرُن۔ دَم دیُن۔ ٹھٔہرُن۔ کانٛہہ کأم کرِتھ یا کران کران ٹھہرِتھ لوسُن ژِلراوُن۔

تھل:- م۔ موٗل: تھَل <س: ستھلہ۔ ۱۔ پرٛتھ قسمچ نِہالی۔ ۲۔ کتابہٕ ہُند یا سبقُک کانٛہہ حِصہٕ (پڑوَن مانے)۔ ۳۔ زٔمینہٕ پھل۔

تھلہٕ باگے:- سگونہٕ باپتھ زٔمینس بیوٚن بیوٚن ڈوٗری (کرِنی)۔

تھلہٕ کرنہٕ:- تھلہٕ باگے کرِنی۔ زٔمینس ڈوٗری گنڈِنی۔ یُتھ وارٕ سگونہٕ یِن۔

تھل کرِنی:- نِہالی کرِنی۔ نِکہ نِکہ لأوی کُلی یا داں روٗنگہٕ گُنہٕ جایہٕ کھأرِتھ۔ پتہٕ بیٚیس جایہِ رُوِنی۔

تھلألی:- وُچھو "تھج نأر"۔

تھَلہٕ تھَلہٕ وُچھُن:- کأنسہِ ٹأٹھس لولہٕ چو اُچھو بنہٕ بنہٕ نظر دِنی۔ مُدَے گنڈِتھ وُچھُن۔

تھلُن:- ن۔ موٗل: تھَل <?س: دَلنہ/س: ستھلَہ۔ ۱۔ کُلِس لنگ لنجہِ ژٹنہِ، باچھ کرنہِ۔ شاخ ترأشی کرِنی ۲۔ مار دیُن۔ شُلکھ کرُن۔ پھٔلی کرِنی

(مار دِ ے دِ ے) چوب دِنۍ۔

تھٲلِتھ والُن :-کُلس لنگ لنجہٕ ژٹنہٕ (تہٕ بون ترٛاونہٕ) شاخ ترٛاشی کرٕنۍ۔

تھٲلۍ تھٲلۍ والُن :-ا۔ ہیرٕ پیٹھۍ کُلس لنگ لنجہٕ ژٹان وَسُن۔ ہیرٕ پیٹھۍ کُل تھلان وَسُن ۔۲۔ (ورگہٕ پاٹھی) پھلہٕ تہٕ پھلہٕ کرنہٕ۔

تھلیأر:-وُچھو "تھجٕ نأر"۔

تھَم :-ن۔مؤل۔تھَم <س: ستمبھ۔ پرٛاکرت: تھمبھ ا۔سُہ کوٗٹ یُس تالوک، لداوُک یا کنیٛگ بار رٹہٕ۔ ۲۔(ورگہٕ پاٹھی) اَہم روکُن۔

تھمہٕ تھَم کرٕنۍ :-لر، جاے بناوَن وِزلرِ ہُند بار رٹنہٕ باپتھ تلہٕ کوٗٹ ژاننۍ۔ تھَم ییٚنۍ۔ لرِ پنڈٕ ژاننۍ۔ پنڈٕ پنڈ کرٕنۍ۔

تھَم دُین :-(گرِداسس بیترِ) بار رٹنہٕ باپتھ تلہٕ کوٗٹ ژانُن۔

تھَم ہیوٚن :-مکانک بار بیترِ کوٗٹ تلہٕ ژانتھ تُھکی پیٹھ ترٛاوُن۔ گُنہٕ تلہٕ بار رٹنہٕ باپتھ کوٗٹ ژانُن۔

تھمہٕ کولے :-ا۔سو غریب زنانہٕ یُس (پرٛانہٕ وقتہٕ) تھمس یا کوٗٹس ستۍ نیٛتھر کرٕہن تہٕ امہٕ کنۍ اُمیر گرس منٛز جاینہٕ پاٹھی دایہٕ تأنس روزِہا۔ اُمس اَسۍ نہٕ تنخاہ بیترِ تہٕ کینٛہہ دِوان تہٕ نہٕ اوس اُہند بن شُربن تہٕ کانٛہہ حِصہٕ رَسہٕ کھسان۔ ۲۔(وَرگہٕ) سو زنانہٕ یُس ساری (گرِکی) حکم

آسَن کڈان۔ یُس گرِکی ٹھلَن آسَن گندان تہٕ اُڈزاُڈکران۔

تھَمُن :-مؤل۔تھَم <س: ستمبھَنَ۔مُ:ہ، تھامنا] رُکُن۔ ٹھٔہرُن۔

تھَم لگُن :-کاربیترِ ترٛتھ سَخ گژھُنۍ۔ یُتھ نہٕ اورٕ یور پھِرِتھ ہیکہِ زٕہن (تھدِ شانہٕ ستۍ، ترِ ستۍ یا اَکی ڈٕنجہٕ روزنہٕ ستۍ)۔

تھَن :-ن۔مؤل۔تھَن <ستنَ۔پرٛاکرِت: تھنَ] گاو ہنٛز بَب۔

تھَنہٕ پیوٚن :-زیوٚن۔زبوٚن۔

تھَنہٕ تلُک :-ساٗدروار۔(دوٗے مُت) دود۔تازٕ دود۔یتھ نہٕ کانٛہہ مِلاوٹھ آسہِ۔

تھَن دِ (کرُن) :-مٹھہٕ مَٹھہٕ (دِنۍ)۔شاباش کرُن۔ حوصلہٕ بڈراوُن۔

تھَو:-ن۔مؤل۔تھَو <س: ستھَپ۔ا۔سو جاے ییٚتھ کانٛہہ چیز کھٹِتھ آسہِ یا ژوٗرِ تھوومُت آسہِ۔ ۲۔بیٛہہ۔آرام۔سوکھ۔۳۔نیب۔پَے۔لوٗکٹ نِہالہٕ کُل۔

تھَوپتا:-نیب۔نشانہٕ۔پَے۔

تھَوکڈُن:-ا۔پَے کڈُن۔نیب کڈُن۔۲۔بیکھ جوش نیرُن۔

تھوٗنیرُن :-ا۔پَے نیرُن۔نیب نیرُن۔پتاہ لگُن۔۲۔بیکھ جوش نیرُن۔مؤلس نش نُولُنڈ نیرٕنۍ۔

تھوٕ ۲:۔گاو، گریاژھاوجہِ ہنٛدی زِیا ترٛے پِپن۔ ژھو۔سو۔ م، أکِس ژھاوجہِ گژھو چھِ زنٛد۔

تھوٗن:۔ مۆل۔تھو <س: سٛتھا گنہ۔ ۱۔ کُنہِ جایہِ بیہناوُن۔ کُنہِ جایہِ ٹھہراوُن۔ کُنہِ پیٹھ کینٛہہ بیہناوُن ۔۲۔ بنٛد کرُن۔ روکُن۔ بس کرُن۔ ۳۔ ختم کرُن۔ موکلاوُن۔ ترٛاوُن ۔۴۔ کُنہِ جایہِ لاگُن۔ کامہِ منٛز لاگُن۔ مُلأزِم بیترِ لاگُن۔

تھا

تھاپر، تھاپیر:۔م۔مۆل۔تھاپر <پرٛاکرِت: تھپّڑ۔ مُ: ہ: تھپڑ] چَپاتھ۔ اتھہٕ ستی دِژِھمٕژ بتھس ژٕنٛڈ۔

تھاپر ترٛاوٕنۍ:۔چَپاتھ کڈٕنۍ۔اتھہٕ ستی بتھس ژٕنٛڈ کڈٕنۍ۔

تھاپر دِنۍ:۔چَپاتھ لاینۍ۔ چَپاتھ کڈٕنۍ۔

تھاپنا:۔م۔مۆل۔تھاپنا <س: سٛتھاپنا۔ ۱۔ کُنہِ جایہِ مۆرتی کھڑا کرٕنۍ۔ ۲۔ سو جاے یتہِ پۆزایہِ باپتھ مۆرتی آسہِ تھوٗمٕژ۔

تھار:۔م۔مۆل۔تھار <س: تھرَ۔ تھرَ یہ۔ پھٲر۔ باںٛبر۔ لار۔

تھارُن:۔مۆل۔تھار <س: تھرَ۔ تھرَ ایہ۔ ۱۔ تھرٕ اژٕنۍ۔ ٹُن۔ ٹھہ اژٕنۍ۔ گابرُن۔ کھوژُن۔ وبسرُن۔ م،

ژٕدرس پزِہے کالے تھارُن
اتھِ ہتھ دزا یو پھانٛسی یے
أتھی رَزِ ما آسہِ دارَس کھارُن
تارُن یہِ پأنۍ پان آسی یے

(پرمانٛند) ۔۲۔ باںٛبر آینٛز۔ باںٛبرِ منٛز آسُن۔ پھٲر آینٛز۔ تأجلی آینٛز۔

تھال:۔ن۔مۆل۔تھال <س: سٛتھالہ۔ اکہِ قسمُک ٹاسُر کھینہٕ بانہٕ۔

تھالہٕ بتہٕ:۔تھالَن کِتھ دیتُمت سالہٕ بتہٕ، ٹاکین کِتھ نہٕ۔

تھالِج:۔م۔مۆل۔تھالِج <س: سٛتھالی۔ پِھنٛز پھنٛز کرنہٕ باپتھ رِکابہِ جورِ منٛزٕ اکھ رِکأبۍ۔ یمہٕ چھِ اکھ أکِس ستی وایان۔ یہٕ چھُ اکھ ساز۔

تھامہِ:۔ن۔مۆل۔تھام <س: سٛتمبھ۔ روٹہٕ۔ تارِ۔ آچھ۔ آویز۔ م، تھامہِ گومُت۔ تھامہِ گأمژ۔ تھامہِ گژھُن۔

تھامہِ کرُن:۔بنٛد کرُن۔ روٹہٕ کرُن۔

تھامہِ گژھُن:۔رۆزِتھ گژھُن۔ تارِ گژھُن۔ آچھِ گژھُن۔ روٹہٕ گژھُن۔

تھان ۱:۔ن۔مۆل۔تھان <پرٛاکرِت: تھان] وانہٕ پیٹھہٕ وولُمت یا فیکٹری منٛزٕ کڈُمت اکہِ خاص میژِ سأئزٕ کپرٕ ٹُکرٕ۔

تھانَس مول وانَس پیٹھ:۔پرٛتھ چیزَس چھے پننہٕ نِس مقامَس پیٹھ قدر۔ یُس یتیتھ پزٕ تس چھے تتی قدر۔

تھانہٕ پۆٹ:۔ ۱۔ تھانَو منٛزٕ ژٕأرِتھ کڈُمت پۆٹ۔ جان پۆٹ۔ نفیس پۆٹ۔ زبر پۆٹ۔ رُت

مُتُل ۔۲۔تھانہٕ منٛزٕ ژۄٹُمت پٹھٕ ٹُکرٕ۔

تھانہٕ وۄتھ:۔تھانہٕ منٛزٕ ژۄٹُمت کپرٕ ٹُکرٕ۔نۆو۔کورٕ۔ اِستیمال کرنٕے۔یُس نہٕ وَرتاونہٕ آسہِ آمُت۔

تھان ۲:۔ن۔مۄل۔تھان <س:ستھان۔۱۔جاے (شاے)۔۲۔روزَن جاے۔چاروایَن ہِنٛز روزنہٕ کرنہٕ خاطرٕ جاے۔۳۔مُقدَس جاے۔ پاکھ جاے۔کانٛسہِ دِوتاہٕسنٛد ناوٕ مُتبرک جاے۔ زِیارت۔اَستان بیترٕ۔۴۔مقام۔ پدوی۔ مِ۔یُتھ تھان چھُ نہٕ پژ وومُت یمَن۔

تھانہٕ پٔتۍ:۔ مُجاوِر۔ (مَنٛدرُک)پُزٲرؠ۔ کُنہِ تیٖرتھُک مٲلِکھ۔

تھانہٕ ہۄن:۔۱۔تھانُک ہۄن۔۲۔(وَرگہٕ)سُہ شخص یُس مُستٔقِل پٲٹھۍ یاپرٕتھ وِزِ تھانَس منٛزٕ آسہِ آسان۔۳۔زِیارتَس، تیٖرتھَس یا پۄزایہِ ہِنٛز جایہِ پیٹھ چونٛٹھ دِتھ روزَن وول۔

تھانہٕ:۔ن۔مۄل۔تھان <س:ستھانَہ۔۱۔وُچھو "تھان ۲" ۲۔پُلسہٕ تھانہٕ۔پُلیس سٹیشن،پُلسہٕ چوٗکی۔

تھانہٕ دار:۔تھانُک زیٹھ۔پُلسہٕ افسر۔پُلیس سِٹیشنُک اَفسر۔

تھانہٕ دٲری:۔۱۔تھانہٕ دارٕ سُنٛد کار۔تھانہٕ چلاونُچ کٲم۔۲۔تھانہٕ دارٕ سُنٛد عوہدٕ۔۳۔(ہزلہٕ کنۍ) میر چوٗدری گی۔

تھانٛتھ:۔سیٚو بر۔ٹھونٛٹھ۔تھوس۔فطرتھ۔

تھانٛگ:۔م۔مۄل۔تھانٛگ۔پھبنٛڑ پھیرٕ۔سیتھ۔ فطرتھ۔مُشکِل۔مُصیبَتھ۔تھانٛتھ۔۲۔بیٚیس اَتھہِ اَنٛدرٕ کٲم نتھ تمیُک فایدٕ (تُلُن)۔

تھانٛگ اَنٛنۍ:۔ فطرتھ اَنٛنۍ۔پھبنٛڑ پھیرٕ لارٕنۍ۔ خوشکبتھ اَنٛنۍ۔

تھانٛگ ترٛنۍ:۔فترتھ ترٛنۍ۔خوشکبتھ کھسنۍ۔

تھاوٕر:۔ن۔مۄل: تھاور <س: ستھاوَر۔۱۔سنٛگر مال۔ کوہَن ہُنٛد سِلسِلہٕ۔۲۔ بال۔ کوہ۔ پہاڑ۔ (گرٕیرن)۔۳۔غار منقولہٕ۔تہٕ یہ نہٕ ہِلتھ ہیکہٕ، ڈٕلتھ ہیکہٕ۔مِ،

سُہ چھُے تھاوٕر سُے چھُے زنٛگم سُے چھُ سارِنۍ مول

(نامولوٗم)

تھاہ:۔م۔مۄل۔تھاہ <پرٛاکرت: تھاہ۔س:ستھاگہَ،م،ہ: تھاہ۔۱۔ووٚنت۔آبُک سنبر۔ژۄک۔۲۔پان آبس ژھُنُن (ووٚنت وُچھنہٕ باپتھ)۔۳۔ ڈُنٛگ۔ غوطہٕ۔

تھہہ ترُن:۔چارواے سُنٛد کولہٕ بیترٕ ژھانٛٹہٕ ترُن۔

تھاہ کرٕنۍ:۔چارواَیس چھلن وِزِ آبس منٛز کلہٕ پیٹھۍ گرٛاے کڈٕنۍ۔

تھاہ لانٛنۍ:۔۱۔آبَس ووٚتھ لانٛنۍ۔۲۔کانٛہہ شوق پوٗرٕ کرنہٕ خاطرٕ پان خطرس ترٛاوُن۔

تھاہ مارٕنۍ:۔۱۔آبس ووٚتھ دِنۍ۔ڈُنٛگ دِنۍ۔(کانٛہہ چیز کھارنہٕ باپتھ)۔۲۔کانٛہہ کٲم لَنٛد واتناونہٕ باپتھ

کلَس گنڈُن۔

تھٕ

تھَتھر:- ا۔ اکہِ قسمُک پیٖڑ گاسہٕ یَتھ دوٚشوٕے طرفو لیٖتر ہِنٛدی پاٹھی زاوٕلی دنٛد ہوی چھ آسان۔ ۲۔ تچھ۔ تچھنی۔

تھٕج ا:- م۔ موٗل: تھٕج < س: ستھلہ۔ ا۔ پٕتھر۔ ۲۔ یتھ زٕمینہِ تھَل ییہ کرنہٕ۔ کاشت کرٕنی لایق زٕمین۔ لاءگنی لایق داں زٕمین۔

تھٕج دانہِ:- سو تھَل یوسہ بیٚیس جایہِ رُونہٕ ییہ۔

تھٕج کاد:- واریاہن لوٚکن ہُنٛد یکہِ وٹہِ سِمتھ داں تھَل کرٕنی۔

تھٕج لاوٕے:- تھَل درٕ ییٚتھن والہن تھَل پلہِ ناوَن وول۔

تھٕج نار:- تھٕج ڈور۔ سُہ زٕمینہِ ڈوٗر یتھ نہالہِ باپتھ دانہِ ییہ وَونہٕ۔

تھٕج وان:- سُہ ڈوٗر یتھ اندر دانٛج تھَل وَونہٕ چھےٚ یوان۔

تھٕج ۲:- ٹھوکرٕ تھٕچ الماری۔

تھٕر ا:- م۔ موٗل۔ تھَر < س: تَر]۔ زاوٗیُل۔ زٕنٛڈ۔ م، داُن تھُر۔ یوسمن تھُر۔

تھَر پوش وَرِ گژھنی:- ا۔ تھَرِ سبٹھاہ پوش آسنی۔ بےٚ شُمار پوش آسنی۔ ۲۔ (ورگہٕ پاٹھی) کانٛسہِ سبٹھاہ اولاد آسنی۔ شُری مُری آسنی۔ پےٚ نُونی۔

تھَر کوٚنڈ:- تھَر ہٕنز اُڈِج یَتھ ستی دٕچھنی کھوٗوری لر کانہِ آسان چھےٚ۔

تھٕز:- م۔ موٗل: تھٕز < س: ستھتہِ۔ ا۔ زیٹھ۔ قَدٕ بُلنٛد۔ ۲۔ بڈٕ یمی بجر۔ تھَز ر۔ مِ تھٕز وٕنی۔ تھوٚد لفظُک ماد

تھٕز تھَوٕنی:- پانَس پانے تاریٖف کرٕنی۔ پانے پٔنُن تھٔکبٕن۔ (نٔبی) دِماغ رٹُن۔ پٔنٕنی بڈٕ یمی تھٔکنٕی۔

تھٕز راوُن:- سوٗ چھو "تھٕز رُن"۔

تھٕز رُن:- تھٕز راوُن۔ پٔٹھ کُن زیٹھراوُن۔ تھوٚد کھارُن۔ ہیوٚر کُن کھارُن۔

تھٕکرُن:- تھٕکراوُن۔ کام کرناوی کرناوی موٚس ژانُن۔

تھکراوُن:- کام بیترِ کرناوِتھ نہٕ (کانٛسہِ کانٛہہ ہسکِتھ تھَوٕنی۔ موٚس ژانُن۔

تھٕلی تھٕلی وُچھُن:- (پکوٗس، شکلہِ، کِتابہِ بیترٕ) منٛز منٛز وُچھُن۔ کِتابہِ بیترِ منٛز منٛز کانٛسہِ تھَل وُچھنی۔ کُنہِ چیٖزَس ہُتہٕ ییتہٕ وُچھُن۔

تھٕمج:- م۔ موٗل۔ تھٕمج تھَمِ لفظُک ژھوٚٹ] لوکُٹ تھَم۔

تھٕمی جَل:- یُس لوٚکٹن تھٕمن پٔٹھے یوت آسہِ۔

تھٕنی:- م۔ موٗل۔ تھٕن < س: ستنیہ + نیتہ، زاءتس یا اٗمِس دودَس مٔنٛدتھ تلمُت مائچھرُن یا لیٚہنیار یَتھ کاڑتھ گوٗچھ بنان۔ اٗکور گوٗ۔

تھَنہِ بتہٕ:- سُہ بتہ یتھ تھٕنی ترٕ اوتھ آسہِ۔ تھٕنی ملوِتھ بتہٕ۔

تھَنہِ بُتھ:- نرم تہٕ خوش یوٗن بُتھ۔ یُس بُتھہِ کٔنی سبٹھا حلیم آسہِ۔ بُتھہِ تلہٕ نرم۔

تھَنہِ تھِچھ ہیُٛوٗہ:- سبٹھا نرم تہٕ ملایم۔

تھَنہِ ٹوٗٹ:-۱۔اکہِ کپسہ ذأژ ہُنْد ٹوٗٹ۔
۲۔تھَنہ رَژھا۔تھَنہِ ہَوا وا،تھَنہ پیوٗشتا۔
تھَنہِ ٹیوٗنڈ:-تھَنہِ نوٗم۔تھَنہِ رَژھا۔تھَنہِ ہَوا وا۔
تھَنہِ پیوٗشتا۔تھَنہ مویا۔
تھَنہِ دوٗگل،تھَنہِ گولہِ:-پزٗون تہٕ ویوٗٹھ پوٗٹھ
اِنسان یُس بَدن نَرم پھَمب ہیوٗ آسہِ۔
تھَنہِ دوٗگل (ہیوٗہ):-(ل۔م) تھَنہِ دوٗگلکی پأٹھی
سیٹھا نرم تہٕ مَلأیم۔۱۔(وَرگہٕ) پزٗون تہٕ
ویوٗٹھ پوٗٹھ (شُر بیترِ) ۲۔نرم تہٕ سادٕ (اِنسان)۔
تھَنہِ ڈوٗن:-اَکھ ڈوٗنی ذاتھ یتھ گوٗج تھٔنی ہش
(نَرم) آسان چھےٚ۔
تھَنہِ سیر:-۱۔تھَنہِ ضَمادٕ ہٕنٛس تھٔنی متھنی۔یہ اوس پتھ کالہِ
شُتلٕن بیترِ یلاج مانہ یوان۔۲۔بڈٕ تھَنہ چأٹی۔
تھَنہِ سُلہ:-۱۔بیوٗک۔یُس نہٕ کہنی تہٕ زانہِ۔یُس
بیےٚ سٕنزٕ ن کتھن کُن گژھہِ۔یُس یور پھِری
زہن تور پھیرِ۔۲۔نہٕ تگن وول،نا تجربہ کار۔نہٕ
ہکَن وول۔
تھَنہِ مَتھ:-۱۔تِس اِنسانَس وَنان یُس پزٗون آسہِ
تہٕ تان وٕتھی تہٕ نَرم پھَمب ہی آسنَس۔۲۔سادٕ
تہٕ نیک اِنسان۔
تھٔنی اَنۍ:-دودَس (اَمِس یا زأمتِس) چھوپنھ
دِین،یُتھ زَن تھٔنی کھسبس۔
تھٔنی کرٕنۍ:-۱۔خوشامَد کرِتھ کانٛہہ نرماوُن۔۲۔خوشامَد
کرُن۔تأریف کرٕنۍ۔
تھٔنی گرٛشھنۍ:-(کانٛسہِ ہُنْد خوشامَد کرنہٕ) نرمُن، کُملُن،
کینٛہہ کرنَس پیٹھ آمادٕ گژھُن۔پھِر گژھُن۔
تھٔنی یینۍ:-دودَس کھأرِتھ تھٔنی ٹُلنۍ۔مُنْدتھ دودَس
تھٔنی کڈٕنۍ۔
تھٔنی ینۍ:-دودَس چھوپنھ دِنہٕ ستی تھٔنی کھسنۍ۔دودَس
چھوپنھ دِوان دِوان تھٔنی کھسنۍ۔

تھأ

تھأج:-م۔موٗل۔تھأج <س: ستھالی۔۱۔لوکُٹ تھال۔
رِکأبۍ۔۲۔تلہِ وأنی پأرمَس منٛز تیل جمع گژھنچ جاے۔
تھأر:-م۔موٗل۔تھار <س: تھرتھرایہَ۔چھأر۔بانٛبر۔
جلدی۔چار۔تیزی (کانٛہہ کأم کرنَس منٛز خوفہِ
یا بیٚیہ کُنہ کنۍ)۔لارتھار۔
تھأر پاوٕنۍ:-چھأر پاوٕنۍ۔بانٛبر پاوٕنۍ۔(کانٛسہِ) وُتاوٗلی
کرٕنۍ۔جلدی کرٕنۍ۔
تھأر پینۍ:-بانٛبر پینۍ۔چھأر پینۍ۔ژٕبل یُن۔چار آسُن۔
تھألی:-م۔موٗل۔تھالی <س: ستھالی/پزاکرِت تھالی]
ٹینو یا بیٚیہ کُنہ داتچ رِکأبۍ۔رِکب۔
تھألی کھینۍ:-(ل۔م) بتہٕ رِکأبۍ کھینۍ۔(ہزلہِ) صِرف
یڈ برٕنۍ۔
تھأنٛتھر:-م۔موٗل۔تھأنٛتھر <س: تھرتھرایہَ۔چھأر۔
تھأر۔بانٛبر۔جلدی۔

تھائٔتھَرن:-<س: تھرتھرایہَ۔۱۔باثبر۔ اَسرٕ وبسَر۔ پریشانی کٔنی اَتھ وَتھ نہٕ تیٚنچ حالتھ۔باثبر۔ ۲۔تھرتھرٕ۔ٹھ ٹھ۔

تھائٔتھَراوُن:-۱۔باثبر کرٕنی (کانٔسہِ)۔باثبر پاوٕنی۔ تھاَر پاوٕنی۔۲۔باثبراوُن۔گابراوُن۔ وبسراوُن۔کھوژناوُن۔حبس ہوش ڈالنی۔

تھائٔتھُرن:-۱۔تھرتھرٕ اژٕنی۔ٹھ ٹھ اژٕنی۔۲۔باثبر پیٚنٛی۔باثبرُن۔اَتھ وَتھ نہٕ تٔنی۔اَسرٕ وبسر گژھنی۔ گابرُن۔

تھائٔتھر بر:-باثبر۔اَسرٕ وبسر۔تھائٔتھَرن۔پَریشانی کٔنی اَتھ وَتھ نہٕ تیٚنچ حالتھ۔

تھائٔتھُر:-ن۔مؤل۔تھائٔتھُر<س: تھرتھرایہَ۔باثبری۔ تھارلَد۔یُس چھاَر آسہِ۔

تھائٔنگی:-۱۔خوشکبتھ تُلن وول۔پھبنٛڑ پھیرٕ لارٕوَن وول۔فطرتھ اَنن وول۔یُس نہٕ اَتھ وَتھ دِیہِ۔۲۔تارَن گوٚر۔

تھِ

تھے:-مؤل۔تھے<س: سِتھِتہَ۔۱۔کانٔسہِ بڑوٚنیہ کنہِ۔ اُچھن ڈیشمان۔وِچھوُن۔۲۔بڑوٚنیہ کنہِ۔ نٔنہِ وانہِ۔کھٔژتھ نہٕ۔۳۔کانٔسہِ ہنٛزٕ نظرِ تل۔م۔ مِ خودایُس تھے۔

تھی

تھیر:-م۔مؤل۔تھیر<؟۔اَکہِ خاص قسمُک زنٛڈ، اَتھ چھِ مازنہٕ بناوان یمہٕ بَتہٕ پھیٚارنَس لگان چھے۔

تھٕ

تھٕر:-مؤل۔تھٕر<س: پُتر] یہِ چھُ اَکھ پوٚت لوٚگ تہٕ پوٚتھُر لفظُک ژھوٚٹ۔م، بنتھٕر، ہینہٕ ہُنٛد پوٚتھُر۔پوتھتر۔پوٚپھِ ہُنٛد پوٚتھُر۔

تھٕر بر:-اَکھ خوشِک گاسہٕ ذاتھ۔

تھٕ

تھٕل:-وُچھو "تھوٗل ا"۔

تھُ

تھُج ا:-سہٕ تُلہٕ کُل یتھ نہٕ تُل آسن، یتھِ کُلیُک پَن چھُ گوژٕ کیمٕبن ہِنٛدِ باپتھ سارِوے تُلہٕ پَنومنٛز جان تہٕ زیادٕ رُت گُنٛزرنہٕ یوان (گُژریَسن)۔

تھُج ۲:-م۔مؤل۔تھُج<س: دٕوجہَ۔اَکھ جنٛگلی بٕچ۔ اَکس وَن بٕطچہِ ہُنٛد ناو۔

تھُرا:-م۔مؤل۔تھُر<؟س: دٕورو۱۔۱۔اَکہِ قسمُک راٗٹھ دار گاسہٕ یتھ کنٛڈی دارٕ تھر چھِ آسان۔ ۲۔(وَرگہ پاٹھی) مالچ زٕ تھَرن۔ مالچ

پیچیدگی۔ ہانژھ۔ اِلزام، لوٗٹ، لانٛچ۔

تھُرِ کھسُن:۔ ا۔شِکناوُنہٕ یُن۔ناوئیرُن ۲۔وُٹھنہٕ یُن۔ ہَٹھ کرُن۔لِکھنہٕ یُن۔

تھُرکھسٕنۍ:۔ا۔کھنگرٕ کھسُن۔وُٹھنہٕ یُن۔لِکھنہٕ یُن۔ چاپٕلی کھسٕنۍ۔بوش کھسُن ۲۔ئلی ہانژھ لگٕنۍ۔ لوٗٹ یُن۔پوٗز یا اَپُز اِلزام یُن۔

تھُر کھارٕنۍ:۔ا۔مامَلہٕ زٕیٹھراوُن۔گتھ زٕیٹھراوٕنۍ۔ اَلہٕ گُلِس تٕلہٕ گُل کرُن ۲۔ئلی ہانژھ لگٕنۍ۔ ۳۔بوش کھالُن ۴۔شِکناوُن۔

تھرٕ۲:۔ژتھر۔ژ بناو۔تھُرُن۔مِ،ژوچہِ تھُر ۲۔ بنوو۔ بئیوو۔تھُرِتھ موکلیوو۔مِ، کرٛالَن تھُرمٕژھ۔ ۳۔بَناوَٹھ۔شٕکل (یوسہٕ اَتھہٕ ستیٕ آسہِ دِژٕمٕژ)۔

تھُرَن:۔م۔مؤل۔تھُرَن۔ا۔کرٛالہٕ ژٕ کرِس پٮ۪ٹھ بانہٕ بناونٕچ کام ۲۔جِسمٕچ بناوَٹھ یا میٛژ یا بیٚیہٕ کُنہِ ٮ۪تھس مسالَس کانٛہہ شٕکل دِتھ تٕمچ ترکیب۔ گرٕنۍ۔

تھُرُن:۔ن۔مؤل۔تھُرن۔ا۔(کرٛالہ سُند میٛژ بانہٕ بیترٕ) بناوُن۔کُنہِ اَڈرَنہٕ کانٛہہ شٕکل دِنۍ۔م، بانہٕ تھُرُن۔ژوٗٹ تھُرٕنۍ ۲۔پٲدٕ کرُن۔م، بہٕ کیا تھُرِتھ اَنا۔

تھُرُنگ:۔ن۔مؤل۔تھُرُنگ۔ا۔ڈُلہٕ گوٚن۔وَلگتن کھیوٚن (پٔنٛدِ ہُنٛد، پٔشی بیترٕ سُند)۔۲۔وَلگتُن۔ پھیرُن۔(نٕژنِس منٛز) گلَن۔

تھُرُنگ دیُن:۔ا۔وَلگتُن دیُن ۲۔بیٚیہٕ یُن۔ واپس پھیرُن۔پوٚت پھیرِتھ یُن۔ بیٚیہٕ بُن (کُنہِ کامہِ ہُنٛد، کارُک یا چیزُک)۔

تھُربر:۔ن۔مؤل۔تھُر] تانبرٕ۔م،سُہ چھُ تھُربر کران۔

تھُل مُل:۔شُری مُری۔شُری کٹ۔بال بچہٕ۔آل اولاد۔

تھُل مُل نوٕنۍ تھُلی مُلی نوٕنۍ:۔شُر بن ہٕنز برکت آسٕنۍ۔ سبٹھا شُری مُری آسٕنۍ۔شُری مُری آباد گژھٕنۍ۔ پاپرجا گژھٕنۍ۔

تھُنے:۔ن۔مؤل۔تھُنے<م:ہ:تھُو<س:تھوت۔نامُجرا۔ ہیچ۔تھُپے۔

تھُپے:۔ن۔مؤل۔تھُپے<م:ہ:تھُو۔<س:تھوٗت۔ ا۔تھوکہِ ستیٕ ترٛاوِتھ ۲۔نامُجرا۔ہیچ۔تھُنے۔ مِ،ہُتھ بازس تہِ کوٚرتھم تھُپے یتھ مانہٕ نہٕ۔

تھوٗ

تھوٗ:۔<آوازِ پٮ۪ٹھ۔ا۔تھوکہٕ ترٛاونٕچ آواز ۲۔شرارتہٕ یا نفرتہٕ) لانتھ کرنہٕ وِزِ وَنان۔

تھوٗر:۔(کھورکہِ) تلہٕ پدیُک پٔتِم حصہٕ۔کھوٗر۔

تھوٗل ۱ (تھُل):۔ویوٚٹھ پوٚٹھ۔ییٚہ نہٕ اُویُل یا زٕاُویُل آسہِ۔م،جِسم چھُ تھوٗل، روٗح چھُ سِکھم۔

تھوٗل ۲:۔<س:ستھوٗلہَ] ٹوکہٕ۔پوٚختہٕ۔

تھۆ

تھۆب:-لَنجو روٗستُے کُل۔لوٗنڈُ رموٗنڈُ رُکُل۔

تھۆپ:-ن۔موٗل۔تھَپ <پڑاکرِت. تھَپہٕ <؟ تھاپے۔
ا۔ٹھۆر۔گلہٕ رُکاوَٹھ۔۲۔ئٹ۔ ۳۔بٔندِش۔

تھَپہٕ تھوٗن، تھاوُن:-(کُنہِ چیزِچ) بُتھہِ رکاوَٹھ تھٔوٕنۍ۔کینٛہہ دولہٕ تھوٗن۔تھۆپ تھوٗن۔م۔اِ نالہِ تھوٚکٕنۍ تھَپہٕ۔

تھۆپ تھوٗن، تھاوُن:-ا۔گوٚل بنٛد کرُن۔لیۆب کرُن۔ژرَن بیترِ بنٛد کرٕنۍ۔بُتھہِ کینٛہہ دولہٕ تھوٗن۔۲۔تھۆپ پنٕہ تُلُن۔گوٚل بنٛد گرِتھ تھوٗن۔

تھۆپ دِیُن:-گوٚل بنٛد کرُن۔ئٹ دِنۍ۔بُتھہِ کینٛہہ دولہٕ تھوٗن۔لیۆب کرُن۔(اَچھ یا اَس) اَتھہٕ سٟتۍ بنٛد کرُن۔

تھۆپ ووٚتھُن:-تھۆپ یلہٕ گژھُن، ووٚتھتھ یُن۔

تھۆد:-ن۔موٗل۔تھَد <س: ستھِتہٕ <ستھٟ دَھ۔
ا۔قدٕ زیوٚٹھ۔پتھ کُن زیوٚٹھ۔ہیوٚر کُن زیوٚٹھ۔
۲۔ہیوٚر کُن یوٚت نہٕ پلتھ ہیکہِ ز۔ ۳۔سبٕٹھا قیمتی۔موٗلُل۔تھَدِ درجک۔تھَدِ پایک۔

تھٔدِتھ بڈِتھ بہُن:-بوٚڈ روتبہٕ پراوُن۔یہ چھُ دعایہٕ خآر۔

تھٔدِتھ بہُن:-تھوٚد روتبہٕ پراوُن۔بجر لبُن۔آسن وول بنُن۔

تھۆد تُلِتھ تھوٗن، تھاوُن:-ا۔پتھ کُن تُلِتھ تھوٗن۔۲۔پتھ کُن تھوٗن۔اَتۍ تھوٗن۔رٔژھرِتھ تھاوُن۔تزٕ آوِتۍ ءتھن سٟتۍ تھوٗن۔

تھۆد تُلِتھ ژھُنُن:-تُلِتھ نیُن۔پننہِ جایہِ نشہِ ہٹاوُن۔م۔ژھوٚٹھ ژھُن تھوٚد تُلِتھ۔

تھۆد تُلُن:-ا۔پتھٕر پتھٕ تُلُن۔وودنہِ تھوٗن۔(ورگہٕ) پیٛوٗمُت یا نادار گومُت بجا کرُن۔پاپر جا کرُن۔۲۔وُزناوُن۔شوٚنگِتھ آسِتھ بہتھ تھوٗن۔

تھۆد تھۆد دوٚ تھِتھ گژھُن:-زبردس وولُن۔

تھۆد تھۆد دوٚ تھُن:-شر ارتہٕ سٟتۍ ووٚتھی ووٚتھی گژھُن۔ہرکران کران ژوٗ رژوٗ رتیزُن۔

تھۆد ووٚ تھُن:-وودنہِ روزُن۔بہتھ یا شوٚنگِتھ آسِتھ وودنہِ روزُن۔شوٚنگِتھ آسِتھ بہتھ روزُن۔(ورگہٕ) آباد گژھُن۔بجا گژھُن۔پاپر جا سپدُن۔سبٕٹھا دیٛار وٲٹِنۍ۔حآران گژھِتھ ووٚتھ کڈٕنۍ۔کُن تزٕ کراوٕنۍ۔

تھۆر:-ن۔موٗل۔تھَر <اَنجیر کُل۔

تھۆس:-پہوٗن کُن موٚٹ شینہٕ پیٛوٗنت۔اکھ شینہٕ سپر۔م۔شینہٕ تھۆس۔

تھۆسی اَنٛز:-ویوٚٹھ ویوٚٹھ شین والُن۔سخ شین اَنُن۔شین لاگُن۔

تھۆسی پینٛز:-ویوٚٹھ شین پیوٚن۔سخ شین والُن۔سخ شین پیوٚن۔

تھۆک بۆک:۔۱۔تھۆ کمُت تہٕ بوچھ ہۆت مسأفر، سَفری،لۆسمُت ، ژھیۄنمُت تہٕ بوچھیۄمُت۔
۲۔ہُتہٕ ییٚتہٕ پیۄمُت کانٛہہ کانٛہہ وَتہٕ پٔتھ۔

تھۆل:۔<س:؟وَل۔۱۔سہٕ کُل یتھ باچھہٕ آسن کرمژ، یتھ لنٛجہٕ آسن ژچہٕ مژ۔شاخ ترأشی گرِتھ کُل۔
۲۔شاخ ترأشی گرِس۔لنٛجہٕ ژچس (گلِس بیترِ)۔ باچھہٕ کربس۔

تھۆمب ا:۔ن۔مۆل۔تھَمب <س: ؟ ستٔمبھ] تیۄت پۆنی بیترِ یۄت اَکس اَتھس واتہٕ۔آبہٕ ژال۔

تھۆمب ۲:۔ گوڈ پھیرُن۔وُتُن (وُتُم)۔

تھۆن:۔ووٚوری وانٛکہٕ اکہٕ اوزارُک ناو۔ووٚوری وانٛک اکھ اوزار، اکھ پُرزٕ۔

تھۆنگ:۔ن۔مۆل۔تھَنٛگ <س:تُنگہٕ۔۱۔تینٛتول۔ بالہٕ تھۆنگ۔ٹۆپ۔۲۔برٛنگ۔مینار۔۳۔کانٛہہ بوڈ مۆہنیوٗ،یَس ساری یژتھ آسن کران، آدَر آسن کران۔۴۔خاص روٗکن۔اَہم شخص۔ یُس ساری نِشہِ کھسِتھ آسہِ،ساری نِشہِ سَرِس۔ یُس ساری نِشہِ پٔتھ کنہٕ شۆبہِ (پننہٕ تھٔز رِ تہٕ بجر مۆجوٗب)۔۵۔کشیر منٛز اکھ گرٛام۔۶۔(ہزلہٕ پأٹھی) بٔلۍ زیُٹھ۔یُس ہنگہٕ منگہٕ زِچھر ہاوِ۔

تھۆو:۔ن۔مۆل۔تھَو<س:ستھاگنہٕ۔۱۔اَمانتھ،گرَو یا حوالہٕ تھوٚنٛچ کأم۔۲۔کانٛہہ کأم بیترِ تھوٚنۍ،بنٛد کرٕنۍ۔

تھو

تھوپ:۔ن۔مۆل۔تھاپ؟<پرٛاکرِت:تھۄَ<س: ستوٗپہٕ۔۱۔تیۄت گاسہٕ بیترِ یۄت اَتھس منٛز واتہٕ۔
۲۔لۆژ ژونٛڈ۔شُرِس بیترِ ساونہٕ کرنہٕ باپتھ لۆت لۆت ژنٛجہٕ ہَن (دِنۍ)۔

تھوپ تھوپ دیُن:۔مٔٹہِ مٔٹہِ دیُن۔شابَش شابَش کرُن۔پأش پأش کرُن۔

تھوک:۔ن۔مۆل۔تھوک <ا/ہ:تھوک]بٔڈِس تیداَدَس یامِقدارَس منٛز یکہٕ وَٹہٕ سودا (کِنٛن)۔م: پَرچوٗن۔

تھوک فروش:۔بٔڈِس تیداَدَس یامِقدارَس منٛز یکہٕ وَٹہٕ سودا کِنٛن وول۔کوچھِ وول،کوٗٹھدار۔

تھو

تھوبُن:۔۱۔مۆٹ تہٕ دژوٗٹ لونٛڈُر موٗنڈُر کُل۔ زَنٛڈ۔دوہھ۔۲۔(ورگہٕ پأٹھی) ژھوٗٹ تہٕ مۆٹ اِنسان۔

تھوتھ ا:۔ن/م۔مۆل۔تھوتھ <س۔تُد۔۱۔تھوتھہٕ وأے۔تم نِکۍ نِکۍ گرمی دانہٕ یا پھٔکٕٹۍ یِم بَدنَس (یِژپأٹھی ہنگہٕ تہٕ منگہٕ) نیران چھِ۔۲۔ستِرچ یا بیرچ (صاف کرنہٕ پتہٕ) سوٗ ژھبٔتھ ییٚمہٕ ستی ژٕسی ہوٕی لگان چھِ۔۳۔حرجہٕ۔خلل۔رُکاوٹھ۔

مُداخلت۔۴۔اَکہِ قِسمُک دَستار۔

تھوتھل:۔سُہ کپُر بیترِ یتھ تھوتھہٕ ستی آسہِ۔پۆٹھ کپُر۔ مۆٹ دژوٗٹ کپُر۔یتھ ییرِ یاسترِ ژھٔبٹھ ستی آسہٕ کنہٕ تُرٛسی لگن۔

تھوتھ آسنی/آسُن:۔(کانٛسہِ ہُنٛدوُچھ آسنہٕ کِنی کانٛہہ کام یا کتھ کرنٕس) وارنہٕ آسُن۔(کانٛسہِ ہُنٛد) روٗٹھ آسُن،رُکاوٹھ آسٕنی۔

تھوتھ کرٕنی/کرُن:۔۱۔حرجہِ کرُن۔خَلل ترٛاوُن۔ ۲۔روٗٹھ کرُن۔(کانٛسہِ کیٛنہہ) کرنہٕ نہٕ دیُن۔

تھوتھ گرٛژھنی/گرٛژھُن:۔۱۔روٗٹھ گرٛژھُن(کانٛسہِ ہُنٛدوُچھ آسنہٕ کِنی) کیٛنہہ کرنٕس کرٛاونٕس رُکاوٹھ سپدٕنی۔حرجہِ گرٛژھُن۔خَلل سپدُن۔

تھوتھ۲:۔سمٔول۔تھوتھ <م۔ہ:تھوتھا۔پھوکہِ۔یُس نہٕ ٹوکہِ آسہِ۔پوٗرِیُس ویٛوٹھ پۆٹھ اَستھ تہٕ کمزور آسہِ۔

تھوتھہ:۔چٔربہِ۔مازمانٛژھُن،وبٹھہٕ۔

تھوتھہِ ماز:۔تَس مُتلِق وَنان یُس ویٛوٹھ پۆٹھ اَستھ تہٕ لیوٗژ آسہِ۔

تھوتھہِ وائے:۔ژمہِ ہنزا کھ بیمأری یتھ اَنٛدٕ رسأری ہے پأنس تھوتھ چھے نیران تہٕ پھنٛنی ہش چھے ووتھان۔

تھوس ۱:۔سیٛوبر،ٹھوٗنٛٹھ،تھانٛتھ۔فطرتھ۔

تھوس اَنٕنی تھوس ٹٕلنی:۔ٹھوٗنٛٹھ اَنٕنی۔رُکاوٹھ پأدٕ کرٕنی۔ پھینٛہٕ اَنٕنہٕ۔پھینٛہٕ کھارنہٕ۔وَدنٕس کھأرُن۔ خوشکٕبٹھ کھارٕنی۔فطرتھ اَنٕنی۔

تھوس ترٕٛنی:۔(کیٛنہہ کرُن وِزِ) دُشوأری ترٕٛنی۔پھینٛہٕ کھسنہِ (ٹھوٗنٛٹھ پنہٕ کِنی) فطرتھ ترٕٛنی۔سیٛوبر ییُن۔

تھوس ۲:۔اَونٛگجہِ ٹیٛنڈس سۆمبا پھمبک،شینٛک بیترِ کانٛہہ حِصہِ۔(وَرگہِ) رَژھا،پیٛوٗنٛتا۔

تھوسہِ اَنُن:۔ژٕٹُن۔ترٕٛکرنہِ یا والنہِ (پلوٗس بیترِ) پنہٕ پنہٕ کرُن۔

تھوسہِ آمُت:۔(سُہ پلو بیترِ یتھ رِنہٕ کِنی) ترٛآسَن وَژھمٕژ۔یتھ زَچہِ آسَن گامٕژ۔ژھیٛوٗ نمُت۔ نٕری نٕری آمُت،پنہٕ پنہٕ گوٗمُت (پلو بیترِ)۔ یتھ ریشہِ آسَن دژامٕژ۔

تھوسہِ اَونمُت:۔پنہٕ پنہٕ کوٗرمُت۔ژوٗٹمُت،کڈٕی کڈٕی اَونمُت (پلو بیترِ)۔

تھوسہِ گرٛژھُن:۔۱۔ژھٔبٹھٕن۔ترٕٛوَسنہِ۔پنہٕ پنہٕ گرٛژھُن۔ نٕری نٕری ییُن۔۲۔تومبہِ تومبہِ گوٗمُت (وونمُت پھمب بیترِ)۔

تھوسہِ گوٗمُت:۔(رِنہٕ کرنہٕ کِنی) ژھیٛوٗنمُت،پنہٕ پنہٕ گوٗمُت۔نٕری نٕری آمُت (پلو بیترِ)۔

تھوکھ:۔م۔مٔول۔تھوکھ <پرٛاکرِت:تھکہ۔کف،لال بیترِ یوسہٕ اَسہٕ منٛزٕ بٔرتھ دِزِ۔

تھوگل:۔<پرٛاکرِت:تھُکہ+اَل۔یُس تھوکہِ تہٕ تھوکہِ ترٛاونٛچ ماند آسہِ۔یُس پرٕتان آسہِ۔

تھوکن اَتھہِ دارُن:۔(ل۔م) کانٛسہِ ہنٛزٕ تھوکہِ

أتھس کنتھ رٹنہٕ۔تہٕ دٕپتھ گوسٕ فرمانبردار روزُن۔تأبیادارروزُن۔نازبردأری کرٕنی۔

تھوکہٕ پیٹھی رٕ کٕنی (گرٕشھنی) :-کُنہٕ موموٗلی چیز ستی یاغلطی ستی بوٚڈبارٕنوقصان یاتبأہی (گرٕشھنی)۔

تھوکہٕ تھوکہٕ کرُن :-پرٕیتہٕ ہتھ کرُن۔لانہٕ طانہٕ کرُن۔أڈٕ أڈٕ کڑُن۔رُسواکرُن۔خجل کرُن۔

تھوکہٕ تھوکہٕ گرٕشھُن :-پرٕیتہٕ ہتھ گرٕشھُن۔کأنسہٕ نِش نہٕ بُتھ دیٚن لایق روزُن۔أڈٕ أڈٕ نیرُن۔

تھوکہٕ تھوکہٕ گومُت :-پرٕیتہٕ ہتھ گومُت۔أڈٕ أڈٕ دژامُت۔رُسوا گومُت۔

تھوکہٕ بانہٕ:-تھوکہٕ تژاونک بانہٕ۔تھوکُل۔پکہٕ دأنی۔

تھوکہٕ بُتھ :-(ل۔م) تھوکو بٔرتھ بُتھ۔(ورگہٕ) تھوکُن لایق بُتھ۔أڈزأڈ لایق شوٗنڈ۔

تھوکہٕ تژاونہٕ :-١۔کف بیترٕ أسہٕ منٛزٕ تژاوُن۔٢۔کُنہٕ چیزٕس نفرتھ کرٕنی۔تھوٗتھوٗ کرُن۔نکھتھ گرٕشھنی۔

تھوکہٕ جود:-اَپزٕ واٹھ۔یتھ نہٕ کانٛہہ پایدأری آسہٕ۔ٹھبابہٕ علاج یاپایے۔اَپزٕ ے برابٔری أنتھ تھٔومٕژ۔

تھوکہٕ ژھنہٕ :-(ورگہٕ پأٹھی) لانہٕ طانہٕ کرُن۔أڈزأڈ کرٕنی۔

تھوکہٕ کھینہٕ :-أڈزأڈ ہینٛژ۔

تھوکہٕ لوٗژھ،لوٚژھ :-بڈٕ تھوکھ۔موٗٹ تہٕ بڈٕ تھوکھ یتھ سبٹھاپوٗس آسہٕ۔لیوٚب ہش تھوکھ۔

تھوکہٕ ہینہٕ :-١۔لانہٕ طانہٕ ہیوٚن۔أڈزأڈ ہینٛژ (کانٛہہ ناکارٕ کأم کرنہٕ کٕنی)۔٢۔بدنأمی ہینٛژ۔خأمخاہ لوٗکن ہنٛزٕ کتھہٕ ہینہٕ۔مِ،کھیوٚن چوٚن گوتمن آسہٕ گیہٕ تھوکہٕ ہینہٕ۔

تھوکُل :-تھوکہٕ بانہٕ۔پکہٕ دأنی۔

تھوکُن :-١۔تھوکہٕ تژاونہٕ۔تھوکہٕ لاینہٕ۔٢۔تھوکہٕ کھأرِتھ اَنہٕ۔بلغم کھأرِتھ اَنُن۔

تھوکھ تھوکھ (آسُن ، نیرُن) :-(کانٛہہ) نااہل (آسُن یانیرُن)۔

تھوکھ نِشانہٕ آسٕنی :-(ل۔م) تیوٚتے کال کُن گرٕچھنس تہٕ پوٚت پھیرنس مقرر آسُن یتیٚس کالس (تژأوِمٕژ) تھوکھ ہوکھہٕ،مطلب بلکُل کم وقتس منٛز کانٛہہ کأم موکلاوِنی پینٛژ۔تتھے پأٹھی،تھوکھ نِشانہٕ تھٔونی۔

تھوکھ نِشانہٕ تھٔونی :-(کانٛہہ کأم کرنہٕ باپتھ تیوٚتے وَق دیٚن یتیٚس کالس تھوکھ أدرِ ے روزِ۔تہٕ دٕپتھ گوکأنسہٕ کأم جلد کرنہٕ باپتھ دیُن۔

تھے

تھیپہٕ تھیپہٕ :-پرٕتھ طرفہٕ۔جایہٕ جایہٕ۔پرٕتھ جایہٕ (أندرٕ نیبرٕ ہیرٕ بونہٕ)۔ژھوپأری۔(یہٕ چھُ "ژھانڈُن، وُچھُن" ہو بن لفظن ستی لگان۔

تھیج :-کلہٕ ہیرِ ماز۔کلہٕ ماز۔

تھے

تھیٹَر :-ن۔مؤل۔تھیٹر < انگ: تھِیےٹَر (Theatre)

سو جاے یاسہٕ مَکانہٕ بیترِ یتہٕ ناٹک ہاونہٕ یِن۔

پاٹھر بیترِ چارنچ جاے۔

تھیرِ کھسُن:-پرٛتھ رَنگہٕ شوٗب یِنٛز۔پاپرٛ جاسپدُن۔بجاتہٕ آباد

آسُن۔کمال حاصِل کرُن۔روتبہٕ لبُن۔ہُد ہُرُن۔

تھیرِ کھارُن:-شوٗب اَنٛز۔بَجا کرُن۔پاپَرٛ جا کرُن۔

کامیاب تہٕ آباد کرُن۔کامیاب بناوُن۔

کامیٲبی پرٛاوناوٕنۍ۔کانٛہہ کٲم سیٗزٕراوٕنۍ۔

تھبے

تھبتھ :-مؤل۔تھبتھ < س: ستھتہِ۔دَربر۔پایدار ی۔

اِستحکام۔پوٗشُن۔موٗجوٗد روزُن۔(کُنہِ گتھہِ

ہُند یا چیزُک)۔

تھبر:-مؤل۔تھبِر < س: ستھَر۔ا۔دوٗر۔مُستحکم۔پایدار۔

مُستقِل۔۲۔پرٛتھ وِزِ پوشہِ وُن۔لافانی۔

لازوال۔ہر ہمیشہِ روزوُن۔

تھبرمہٕ:-دُرمہٕ۔اکھ قسمُچ موٗٹ تہٕ پوٗٹھ ییر ژادَر۔

تھبکُن:-مؤل۔تھبک۔ا۔بڈٕ ہِمی وٕنٛزٕ۔(اَلٕہ پٔلٕن)

بجرٕتھرٕ رُن۔پاٗنٕسی تارِیف کرٕنۍ۔لاف دِنۍ۔

تھبکۍ نٕبل:-یُس پنٕنۍ بڈٕ ہِمی وَنان آسہِ۔یُس یِژ

پاٗنٕھی یتھ ہاوان آسہِ۔

تھکُن تھائج:-سو زنانہٕ یوسہٕ پنُن تھبکان آسہِ۔

یوسہٕ پانٕنۍ پانٕس تارِیف کرِ،پنٕنۍ بڈٕ ہِمی وَنہِ۔

تھکناوُن:-تھبکُن۔بڈٕ ہِمی وَنٕنۍ۔پنُن یا پننہِ کُنہِ

چیزُک بجرٕ تھرٕ رُنن۔تارِیف کرٕنۍ۔

تھبکہٕ وُن:-ا۔تھبکۍ نٕبل۔بڈٕ ہِمی وَنٕن وول۔

پانٕس یا پننہِ نِس کُنہِ چیزٕس تارِیف کرن وول۔

تھبکُن لایَق:-تارِیف کرُن لایَق۔یتھ تارِیف

کرٕنۍ شوٗبِن۔تھبکنٕس لایَق۔

ٹ

ٹ۔کاشرٕ ریک سِٹیمٕ تہٕ اُردوٗ ٹک پانژہِم اَچھر۔یہ چھُ

تالس یا پیٹھمہِ دَنٛدٕ وٕٹھ مازیرِ اَندٕریکنٕ زیوِ

پیوٗت لاگنہٕ ستۍ بولنہٕ یوان۔

ٹبر۔ن۔مؤل۔ٹَبر < ہ: ٹَبر]شُری بأژ۔عیال

ٹپکل۔ٹھ دِنہٕ وول،یُس ٹھ دِیہ۔یُس لتہٕ ٹلان

آسہِ۔(کھر یا گُر بیترِ)

ٹپہٕ۔(کھیوٗن)۔ن۔مؤل: ٹپ < ہ: ٹپا]ژٕژٹ۔
(کھیٚنۍ)

ٹپہن رِگنٛدُن۔ژرٕ پٕچن رِگنٛدُن۔پینٛد ژرِ یچھ کھیاوٕنۍ۔

پینٛدِ یا کُنہِ چیزٕس ٹاس ٹاس دِتھ ژرِ یچھ ٹلنہِ۔

ٹپہٕ پٹھ۔ا۔گرُ بن ہُنٛد اکھ اُکس دُلتہٕ لایُن۔۲۔(ورگہٕ

پُٹھر)لایہ لاے۔

ٹپہ پٹھ گرٕنی ۔ ۱۔ گرٕبن ہُند اکھ اَکس دُلتہٕ لایُن ۔
۲۔ ہرٕ ہرٕ گرٕنی ۔

ٹپلہٕ ۔ ن ۔ موٗل: ٹپل < پنجابٕی ۔ ٹپلا] ۔ پھیر ۔ حِساب کِتاب گرٕبرٕ ۔ گرٕنۍ پھیر ۔ بُل ۔

پٹھا۱۔ ن/م ۔ موٗل: ٹپ < س: تپہ ۔ ا ۔ لتھ ۔ دُلتہٕ ۔ (گُرِس بیترِ سُند) ۔۲۔ (ورگہٕ پاٹھی) مُصیبتھ بلاے ۔ ژٕنڈ ۔ گاٹے لہٕ ۔

پٹھ دیُن ۔ پوٚت زنگو ستۍ گُری ہنزٕ لتھ لاینۍ ۔
پٹھ یُن ۔ گُری ہنزٕ یا خرٕ ہنزٕ لتھ ینۍ ۔۲۔ گاٹے لہٕ یُن ۔ ژٕنڈ ینۍ ۔

پٹھا۲۔ ن ۔ موٗل: پٹھ < انگ: ٹب] ٹب ۔ ٹینو اکھ بوٚڈ تہٕ کھول بانہٕ یتھ منٛز سرٛان کران یا بڈی بڈی پلو بیترِ تہٕ چھلان چھہِ ۔

پٹھا۳۔ ن ۔ موٗل: ٹپ ۔ < ہ: ٹب] ۔ ٹانگک پش ۔

ٹٹارائٹھ ۔ ن ۔ موٗل: ٹٹارائٹھ < آوازِ پیٹہ] ۔ گرٕ گرٕ گرٕ ھنٛج آواز ۔ خاصکرِ تھ گگرایہِ بیترِ ونان ۔

ٹٹہٕ اَٹس کھاٹُن ۔ اَپُزٕ وُلامہٕ لاگتھ تھاوُن ۔

ٹٹرارے ۔ م ۔ موٗل: ٹٹرارے < آوازِ پیٹھ] پوٚتُس پتھ گگرایَن ہنٛزٕ زیٹھ آواز ۔ عوٗ موٗمَن روٗدٕ چ) ٹاہسرارے ۔

ٹُٹر ۔ ن ۔ موٗل: ٹُٹر] ہگرٕ یوٗمُت ۔ زٕزٕ ریوٗمُت ۔ دوٕد ریوٗمُت ۔ (بُڈ)

ٹٹھ ۔ ن ۔ موٗل: ٹٹھ] اکِہ قسمُچ بڈ تگاری ۔

ٹٹھ کھیوٚن ۔ تیوٗت کھیوٚن یوٗت ٹٹھس واتہٕ ۔ تہٕ ڈٕ پتھ گوسبٹھاہ کھیوٚن ۔ وارِیاہ کھیوٚن ۔

ٹٹھل ۔ سَنہِ تگارِ شکلہِ اکھ ہچُو بانہٕ (اناج بیترِ تھونہٕ باپتھ) سوٚن تہٕ ڈُلوم ٹٹھ ۔

ٹڈ ۔ ن ۔ موٗل: ٹڈ] جانگر ۔ ڈامب ۔ اَپزٕس پوٚز تہٕ پزٕس اَپزٕ ۔

ٹڈ کرُن ۔ جانگر کرن ۔ ڈامب کرُن ۔ اَپزٕس پوٚز تہٕ پزٕس اَپزٕ کرُن ۔

ٹڈل ۔ ٹڈ کرن وول ۔ یَب کرن وول ۔

ٹڈ کرُن ۔ جانگر کرُن ۔ ڈامب کرُن ۔ اَپزٕس پوٚز تہٕ پزٕس اَپزٕ کرُن ۔

ٹڈم ۔ م ۔ موٗل: ٹڈم] ٹڈٕ گر ۔ چالاکھ، مالذاتھ زنانہٕ ۔

ٹر ۔ ن ۔ موٗل: ٹر < س: رَٹا ۔ پھرٕ تھرٕ گرِتھ] سو بے بنٛی یا دکتھ یتھ پیٹھ اَسُن ییہِ ۔ سہٕ اپزٕ یتھ منٛز مُبالغہٕ کنۍ اَسن ترٛاے آسہِ ۔

ٹرل ۔ ٹروَنن وول ۔ ٹرباز ۔ ٹرار ۔

ٹرار ۔ ٹرباز ۔ ٹرگوٚر ۔

ٹرمیرٕنی راد ۔ اَپزٕ یاٗری ہندی کھرٕ تھ، نیٛولے اَپزٕ ۔

ٹرباز ۔ یَس ٹروننگ عادتھ آسہِ ۔ یُس ٹر آسہِ لایان ۔

ٹرگوٚر ۔ اَپزٕے کتھٕ بیترِ ورتاون وول ۔

ٹرلس ٹرٕ پھٹُن چھُ موٗل مرٛنس برابر ۔ اَپزٕس نبٕر گرٕ ھُن چھُ اپزٕ یاٗرِس سٕخ کڈٕر گرٕ ھان، موتس برابر گرٕ ھان ۔

ٹرلایُن ۔ یہٕ نہٕ بنٛیو مُتے آسہِ تی وَنُن ۔ کھرٕ تھ وَنُن ۔

ٹرٹرِ ۔ > ''ٹر'' دوگنٲوِتھ ۔ وُچھو ''ٹر'' یُس جاےٚ کتھ کرِ ۔
بکوٲسی چرچرِ ۔ پرپرِ ۔

ٹرکھاوُن ۔ ن ۔ مؤل: ٹرکھاہ > ہ: ٹرکانا]مژراٲوِتھ
ٹالُن ۔ اورُک یور وٕنِتھ کانٛسہِ نشہِ پان
موکلاوُن ۔ اپٲرِی واپس کڈُن ۔

ٹرٚک ۔ م ۔ مؤل: ٹرٚک > انگ: ٹرٚک Truck] موٹر
چھکڑٕ ۔ مال ہیترِ سارنٛچ موٹر گاڑی ۔

ٹرٚنک ۔ ن ۔ مؤل: ٹرٚنک > انگ: ٹرٚنک ۔ Trunk]
ٹینو یا ہیٚیہ گُنہ داتُک صوٚندوٗق ۔ پکوصندوٗق ۔

ٹرٚنک کال ۔ ن ۔ مؤل: ٹرٚنک کال > انگ: ٹرٚنک
کال Trunk-call] ہِجہِ لأنہِ پٔٹھ دوٗر کُنہِ
جایہِ ٹیلیفون (کرُن)

ٹرٚوٹ (ترٚوٹ) ۔ م ۔ مؤل: ٹرٚوٹ > انگ: ٹرٚوٹ
Trout] اکھ گاڑ ذاتھ ۔

ٹرٚے سِکل ۔ ن ۔ مؤل: ٹرٚے سکل > انگ: ٹرٚے
سِکل] اکہِ قِسمُک زلگر ییتھ بُتھِ اکھ تہٕ پتہٕ زٕ
پٔیہِ چھِ آسان ۔

ٹرافی ۔ م ۔ مؤل: ٹرافی > انگ: ٹرافی Trophy] روپہ
سُنہ یا سونہٕ سُنہ ہیترِ کانٛہہ چیز یُس کانٛہہ مقابلہٕ
زیٚنِن وٲلِس چھٕ ینامہِ دِنہٕ یوان ۔

ٹرانسپورٹ ۔ ن ۔ مؤل: ٹرانسپورٹ > انگ: ٹرانسپورٹ
Transport ۔ سوارِ یا مال ہیترِ اکہِ جایہِ پٔٹھہٕ
بیٚیِس جایہِ سارنٛک ذٔرِیہ ۔ تہٕ دٔیتھ گوٚ گاڑی
جہاز، گریا ناو ہیترِ ۔

ٹرانسفر ۔ م ۔ مؤل: ٹرانسفر > انگ: ٹرانسفر Transfer ۔
تبدیلی ۔ عوٚہدٕ دارٕ سنٛز بدلی ۔

ٹریٚجری ۔ م ۔ مؤل: ٹریجری > انگ: ٹریجری Treasury
خزانہٕ ۔

ٹریڈ یونین ۔ م ۔ مؤل: ٹریڈ یونین > انگ: ٹریڈ یونین]
پنٛنِہ حۄقوٗق بچاونہٕ باپتھ موٚزوٗرَن، کام کرن
والێن ہُنٛد سُمت ۔

ٹریفِک ۔ ن ۔ مؤل: ٹریفِک > انگ: ٹریفک] وۄکھلی
پکن والێن یا گاڑٕن ہیترِ ہُنٛد سڑکہِ پیٹھ پتہٕ
گژھُن ۔

ٹریکٹر ۔ ن ۔ مؤل: ٹریکٹر > انگ ٹریکٹر Tractor
زمین واہنٛچ موٹر مشین ۔ موٹراکھ بأنی ۔

ٹریٖنِنگ ۔ م ۔ مؤل: ٹریٖنِنگ ۔ > انگ: ٹریٖنِنگ
Training ۔ تربیتھ ۔ کُنہِ خاص علمٕ چ یا فنٕچ تألیم
۔ کانٛہہ فن ہیچھُن ۔ کُنہِ منزخطِ کڈنٛچ کام ۔

ٹسر ۔ ن/م ۔ ٹسر > ہ: تسر > س: تسرَ پراکرِت: ٹسرو ۔ م،
انگ: ٹسر ۔ Tussere] اکہِ قِسمُک رٲشمی کپڑ
(یہ چھُ مصنوٗعی تہٕ آسان) ۔

ٹسر ۔ م ۔ مؤل: ٹسر] ۱ ۔ پیٚنہٕ ہیرنٛچ اکھ لٔر ۔ ۲ ۔ (پھٹہٕ
پھٹہٕ کرٕونی) وٲژہرٕ کوٚر ۔ ۳ ۔ لوٗٹ دستار ۔

ٹسولہٕ ۔ ن ۔ مؤل: ٹسول] ٹھٹھہٕ مخولہٕ ۔

ٹسنہٕ ۔ ن ۔ مؤل: ٹسن] ۔ ٹانہٕ ۔ ہبڈُن گیلُن ۔

ٹکر ۔ن ۔مؤل: ٹگر < س: ٹگرا]۔ اکھا کس ستی چھاونہٕ یُن ۔۲ (ورگہٕ پأٹھی) بتھی لاگے۔

ٹکر انُن ۔ کانٛہہ چیز کُنہ ستی ٹھاسُن۔

ٹکر کھیوٚن ۔ ٹکر لگُن ۔ ٹھول لگٕنۍ ۔ ٹھوٗکرٕ لگُن۔

ٹکر لگُن ۔ کُنہ ستی چھاونہٕ یُن ۔ ٹھاسنہٕ یُن ۔ لاینہٕ یُن ۔۲۔ (ورگہٕ) زکھ واتُن۔

ٹکر ہیوٚن ۔ ٹھولہِ لگُن ۔ مقابلس نیرُن ۔ (کانٛسہِ ستی) مینٛتھ کھیوٚن۔

ٹکر لگٕنۍ ۔ پڑوپینہٕ ستی اُچھن انہِ گوٚٹ ہیوٗ گژھُن ۔ کُنہ پڑزلہِ وِنس چیزس بیترِ پیٹھ نہٕ نظر دِرٕنۍ۔

ٹکہٕ (ٹکہِ) مُج ۔ ژوٚپ ژوٚپ کڈِتھ کھسنہٕ باپتھ تیٛج مُج۔

ٹکہٕ منٛز رِتھ ۔ ازرونہٕ کٕنۍ یا بے صبری سببہٕ کانٛسہِ تٕلۍ ٹارِ دولہٕ وُچھن۔

ٹکُن ۱ ۔ ن ۔مؤل: ٹک < مُ: پنجابی: ٹکنا ۔۱۔ دَندوستی بڑکُن ۔ کُنہِ دِرِس چیزس، اُڈۍ جہِ بیترِ دَندوستی کڑ وپُس کرُن ۔ بڑکھ دیُن ۔۲۔ کھبن چَن (ل۔م: بڑکُن لایق کانٛہہ چیز) ۔ مِ: پگنس گرشھہِ ٹکُن آسُن۔

ٹکُن ۲۔ واوِ یا شیپنہٕ بیترِ ستی پتھر پیمژ ویرِ مُر۔

ٹکوٗر ۔ ن ۔مؤل: ٹکور < ہ: ٹکور]۔۱۔ کُنہِ تَتہٕ چیزُک ضمادٕ ۔ دادچہِ جایہِ کینہٕ تژراوِتھ یا وُشناوِتھ لاگُن۔
۲۔ پھشہِ کٕنۍ ۔ تیزی ۔ سوکٕنۍ یتھ پیٹھ چھان بیترِ ہٕتھی یا رتیز کران چھِ ۔ چھانہٕ سنٛز بلوکٕنۍ۔

ٹکوٗرٕ کرٕنۍ ۔ کُنہِ وُشنہِ چیزٕکی پانس ژُکی بیترِ دِنۍ۔ وُشناوِی وُشناوِی دادچہِ جایہِ کانٛہہ چیز لاگُن۔ (پھمب وتن بیترِ) تِ ضمادٕ کرٕنۍ ۔ (ورگہٕ پأٹھی) کتھو ستی یا زال تال وُنتھ کانٛہہ کملاوُن۔ پشلاوُن تھٕنۍ کرٕنۍ۔

ٹکسال ۔ ن ۔مؤل: ٹکسال < س: ٹنکہ+شالا] ضراب خانہٕ ۔ سکہٕ بیترِ بناونُک محکمہٕ، کارخانہٕ یا جاے۔ (ورگہٕ پأٹھی) عاچ پیٚچ گرشھِچ جاے ۔ ییٚتہِ سورے نوٚن آسہٕ ۔ ژُنڈکھ۔

ٹکسالہِ کھسُن ۔ (کانٛہہ کتھ) عامس پیٹھ پیٚنۍ۔

ٹکھ ۔ ن ۔مؤل: ٹک < آوازِ پیٹھ ۔ مُ، پنجأبی: ٹک]
۱۔ بڑکھ ۔۲۔ مکرٕ دبہٕ ستی کُنہ لوٚکُمت یا دُیتمت ژھبن ۔ ورامہٕ یا کوٗٹس بیترِ ژھبن ۔۳۔ کُنہِ تُجمٕژ چھل یا ژوٚٹمُت ٹکرٕ بیترِ یا کِنٛج کٕنۍ، خاصکرِتھ کُلس کوٗٹس بیترِ ۔۴۔ (ورگہٕ پأٹھی) کُنٛیک کھرٕ دو، خارٕ ہیوٚل ۔ کیٚل ۔۵۔ وِیرِ باچھن ہنٛزٕ ترشہِ ۔۶۔ (کتھ بیترِ) منٛزٕ ژٕٹنۍ ۔۷۔ (کانٛسہِ ہنٛدِس روٗزی یس یا وانٛسہِ بیترِ) دژوت دیُن ۔۸۔ سخ مأل ۔ رغبتھ ۔۹۔ لرِ ہُنٛد کانٛہہ پور یا پوٗرُک حصہٕ۔

ٹکھ آسُن ۔ ل ۔م ۔ ژٹنُک آکھ آسُن ۔ زخم آسُن ۔ (ورگہٕ) کھرٕ دو آسُن ۔ خارٕ آسُن ۔ کانہِ تل آسُن ۔ کیٚل آسُن ۔ تیوٚل آسُن۔

ٹکھ دیُن ۔ ا۔ لنگ لنجہ ژٹنہِ ۔ (تبر، تورِ بیتر یا کُنہِ ہتھیارٕ ستی)۔ کُلی لنجن تراش ہیوٚن ۔ (ییٚنز)
۲۔ ٹکُن ۔ دَندٕ ستی ژٹُن ۔ ٹکھ دیُن ۔ ۳۔ زِنی موٚنڈ یا کوٗٹ بیترِ ملکہٕ ستی منز ژٹُن یا تتھ منز ژھین دیُن ۔ ۴۔ (ورگہٕ پاٗٹھی) کانٛہہ برہم کرُن ۔
کانٛسہِ موٗلس دروٗت دیُن ۔ زکھ واتناوُن ۔

ٹکھ روزُن ۔ ل ۔ م ۔ ژٹنک آکھ یا زَخم روزُن ۔ (ورگہٕ) کانٛسہِ ہُند کھرٕ ووروزُن ۔ کینہہ روزُن ۔ کانہہ تل روزُن ۔ تیوٚل روزُن ۔

ٹکھ ٹکھ ۔ تمہٕ زاٗوی جہٕ ویرِ موٗرِ یمہٕ واوٕ بیترِ ستی پھر پہوان چھےٚ تہٕ یتھ تیر ٹکان چھہِ ۔

ٹکھ ٹکھ کران ۔ پھر پھر کران ۔ تیز تیز ۔ رُکنہٕ وراٗے (پرُن، کانٛہہ کتھ پھرٕنی بیترِ) ۔ م ۔ تمی بوزٕ نوٗ ٹکھ ٹکھ کران سبق ۔

ٹکھ ٹچ ۔ م ۔ موٗل: ٹکھ ٹچ ۔ ا۔ ترُک ترُک اُڈِج، سواُڈِج پوسہٕ ترُک ترُک کرِتھ کھنہٕ چھےٚ یوان ۔ ۲۔ اکِہ قسمٕچ موٚدرِ تہٕ ترٛوش ژوٗٹ یا وۄر ۔

ٹگ ۔ م ۔ موٗل: ٹگ < انگ: ٹگ Tug ۔ ٹھمہٕ ٹھم ، رَسہٕ کشی ۔

ٹلُن ۔ ن ۔ موٗل: ٹل < م، ہ ۔ ٹلنا] ۔ ڈلُن ۔ (کانٛسہِ ہُند کُنہِ جایہ پیٹھہٕ اورٕ یور نیرُن ۔ (مُصیبتھ) دوٗر گژھُن ۔

ٹم ٹم ۔ ن ۔ موٗل: ٹم ٹم < انگ: ٹینڈم Tandem[

ٹانگہٕ چالہ اکہٕ قسمٕچ بگی ۔

ٹماٹر ۔ ن ۔ موٗل: ٹماٹر < انگ: ٹماٹر Tomato] رُوانگُن ۔ راٗٹھ وانگُن ۔ بوٹہٕ وانگُن ۔

ٹَن ۔ ن ۔ موٗل: ٹَن < انگ: ٹَن] اَٹھوٗ ہ مَن یوتا وزن

ٹنَل ۔ م ۔ موٗل: ٹنل < انگ: ٹنَل ۔ سرٕ ونگ ۔ ہُد ۔

ٹنی ۔ ن ۔ موٗل: ٹنی < پرٛاکرِت: ٹھن] ۔ (کُنہِ چیزُک لگنٕچ ٹاس آواز ۔

ٹنٛڈ ۔ ن ۔ موٗل: ٹنڈ < ہ: ٹنٹا ۔ (کُنہِ حسابس بیترِ پیٹھ) ٹپلہٕ، نیاٗے ۔ جگُرٕ ۔ تنازٕ ۔ فساد ۔ ٹھاٗنی ۔

ٹنٛڈ تُلُن ۔ ٹنڈٕ کرُن ۔ فساد تلُن ۔ ۔ نیاٗے زۄ وراوُن ۔

ٹنٛڈ گوٚر ۔ ٹپلہٕ کرن وول ۔ لڑایہِ گوٚر ۔

ٹنٛڈ لاگُن ۔ ئلی جگرٕ لاگُن ۔

ٹَز ۔ ن ۔ موٗل: ٹَز < ٹن آوازِ پیٹھ] ا۔ سنز ۲۔ (کانٛہہ کاٗم نکھہٕ وانٛنچ) زبردس خاٗہش ۔

ٹَز تژاوُن ۔ کُنہِ کامہِ ہُند سنز کرُن ۔

ٹنٛگ ا۔ ن ۔ موٗل: ٹنٛگ ۔ < س: ٹنگہٕ] اکہِ مۄک ناو ۔

ٹنگہٕ کُل ۔ سُہ (بوٚڈ) کُل یتھ ٹنگ نیران آسن ۔ م: ٹنگہٕ کُج ۔ لوکُٹ ٹنگہٕ کُل ۔

ٹنگہٕ ؤنی ۔ سو جاے ییتہِ نس سبٛھا ٹنگہٕ کُلی آسن ۔ ٹنگہٕ کُلین ہنٛدی وار ۔

ٹنگہٕ ہٹ ۔ ا۔ ہوکھنووُمت ٹنگہٕ ژکُل ۔ ٹنگہٕ کھاش ۔
۲ ۔ ٹنگہٕ لُکر ۔ ٹنگہٕ کُلچ ہٹ ۔ ۳۔ ہوٚ چھِمژ (کمزور) زنانہٕ ۔

ٹنگیو، ٹانگیو۔ ٹنگہٕ لکرِ ہُنٛد بنیوٗ مُت۔

ٹنگ۲۔ ن۔ موٗل: ٹنگ <س ٹنگہ]۔ برٛپٹس اکہِ طرفہٕ کوٗنن تل کجہ مٔژتمہٕ کجہ یمہٕ ہنگس تہٕ نیاسس زٔدبن منٛز بند چھےٚ روزان تہٕ یمن پٹھ سہ مُژرنہٕ دِنہٕ وِزِ پھیران چھُ۔

ٹنگہٕ کڈُن۔ دارِ یا درواز پٹیک گوگُل داسہٕ کہٕ زٔد منٛزٕ کڈُن۔

ٹنگن رَس پیوٚن۔ بالغ گژھُن۔ وأنسہٕ کنۍ نیترس قأبل وأتُن۔ بأزِبو چھِ ووٚتلنۍ۔

ٹنگہٕ اُنُن۔ گیر کرُن۔ بُسپر اُنُن۔

ٹنگہٕ یُن۔ گیر گژھُن۔ پریشان گژھُن۔

ٹنگہٕ ڈلنہِ۔ عناصِر ڈلنہِ۔ سُمہٕ ڈلنہِ۔ ہوش ڈٕلُن۔ وٕسرُن۔

ٹنگہٕ رأچھِ۔ (ل۔م) ٹنگن ہُنٛد شکدٔر۔ (ورگہٕ) کرٛکُل۔ کرٛکہٕ نادلاگُن وول۔

ٹنگہٕ لوٚٹ۔ دوگلہٕ زبان بوٚلنۍ۔

ٹنگہٕ فارسی بوٗلُن۔ ن۔ موٗل: ٹنگہٕ لَٹ <س: ٹنگہ+ پڑا کرِت: لٹھ] ا۔ سُہ چیز یُس ٹنگہٕ لِٹکی پأٹھی پٹھہٕ کنہٕ موٚٹ تہٕ بون کُن زأویل آسہِ۔ ۲۔ ٹنگہٕ لٹٕ شکلہِ اکھ زیوٗر یا تتھےٚ بنوٗمُت کانٛہہ چیز۔

ٹنگہٕ ہچہٕ گژھنہٕ۔ کھنہٕ داد ہوٚکھُن۔ ووٚپس لگنہٕ ستۍ ہوٚکھُن۔

ٹنگہٕ ہیر لاگنۍ۔ بیٚیہٕ تہٕ بیٚیہٕ کُنۍ کتھ وَننۍ۔ اکھ موٚکلتھ بیاکھ کأم وَننۍ۔

ٹنگُن۔ ا۔ الوٗنٛد تھوٚن۔ ۲۔ (ورگہٕ پأٹھی) پٹھہٕ ناوُن۔

ٹنگہٕ ناوُن۔ پٹھہٕ ناوُن۔ اَمبہٕ ناوُن۔

ٹنٛو۔ ن۔ موٗل: ٹنٛو <آوازِ پٹھ] ہوٚنۍ سُند چھٔو۔ یا یژھ ہش کانٛہہ آواز۔

ٹنٛوٹنٛو۔ ن۔ موٗل: ٹنٛوٹنٛو <آوازِ پٹھ] چھٔو چھٔو (ورگہٕ پأٹھی) کأنسہِ ہُنٛد کتھِ منٛزی ووٚتھُن تہٕ ووٚتھُن۔ بکھہٕ تہٕ بکھ کرُن)

ٹہل۱، ٹہلی (ٹہلی گی)۔ موٗل: ٹہل <م،ہ: ٹہل] ا۔ موٚہنوٗ گری۔ نوکرأزی۔ ذأتی خدمتھ۔ ۲۔ گری رَچھُن وألی سٕنز کأم۔

ٹہل۲۔ (ٹہلی)۔ ن۔ موٗل: ٹہلی] اکھ جنگلی کُل، اَمِچ لٔکر چھےٚ بڈٕ ڈٕرآسان۔

ٹے۔ م۔ موٗل: ٹے <انگ: ٹے] نِک ٹے لفظُک ژھوٚٹ۔ اکہِ خاص نوٚمونہٕ سُوٚمزٕ کپر ربل ہِش یوسہٕ قمیضہِ کالرٕ تَلی کڈٕتھ اکہِ خاص طریقہٕ گنڈان چھِ۔

ٹیپ۔ ن۔ موٗل: ٹیپ۔ <انگ: ٹیپ] چھانپ ترٛاوُنہٕ باپتھ داتوی اَپھر۔

ٹیپ کرُن۔ ٹیپ مشینہٕ ستۍ لیکھُن۔

ٹیپ مشین۔ ٹیپ کرنٕچ مشین۔ ٹیپ ریٚکٔر۔

ٹیم۔ ن۔ موٗل: ٹیم <انگ: ٹیم] وَق۔ وَقت۔

ٹیم پیس۔ ن۔ موٗل: ٹیم پیس <انگ: ٹیم پیس] اکہِ قسمٕچ گریوسہٕ طاقچس یا میزس پیٚٹھ تھونہٕ چھےٚ یوان۔

ٹیم ٹیبُل ۔ن۔مؤل: ٹیم ٹیبل۔< انگ: ٹیم ٹیبل] کٲم کرنچ وَقتہٕ باگے۔

ٹیپسٹ۔ ن۔مؤل: ٹیپسٹ < انگ: ٹیپسٹ]۔ٹیپ گرن وول۔یُس ٹیپ گرُن زانان آسہِ۔

ٹٲے فیڈ۔ن۔مؤل: ٹٲے فیڈ< انگ: ٹٲے فیڈ Typhoid تپ۔مُحرق، (محرقہٕ)۔

ٹاپس ۔ن۔مؤل: ٹاپس< انگ: ٹواپس] بُنڈ۔کنہٕ دۄر۔

ٹاپھ ۔ن۔مؤل: ٹاپ< آوازِ پٔٹھ]۔کُنہِ چٔٹہٕ چیزُک ٹاس۔کلہٕ ژنڈ۔ٹؤس۔

ٹاپہٕ ٹاپھ گرٕنی ۔لایہِ لاے گرٕنی۔اکھٕ کس ژنجہِ چپاٹ دِنہٕ۔

ٹاٹر، ٹاٹر ۔ن/م۔مؤل: ٹاٹر< انگ: ٹارٹر Tartar اکہِ قسمُک ژوکبر۔

ٹاٹھ ۔ن۔مؤل: ٹاٹھ <پرٛاکرِت۔ٹٹّی۔م۔ہ: ٹاٹ] ا۔ابو ہر کُپر ۔۲۔(ورگہٕ پٲٹھی) پھُہر کُپر۔

ٹاٹھنیار۔ٹاچھر۔ماے موحبتھ۔پرٛیم۔پیار۔

ٹاچھر ۔ن۔مؤل: ٹاچھر< ک: ٹوٹھ <مؤل: ٹاٹھ< س: تانبہ]۔ٹاٹھنیار۔ٹوٹھ آسُن۔سرٛیہہ آسُن۔ماے موحبتھ۔

ٹاڈو۔ بُتھس تہٕ ٹاربن بیترِ گم کاسہٕ وَرم یا پھوکھ بیترِ۔(ورگہٕ پٲٹھی) ژھوکھ، نشہٕ تہٕ کبر بیترِ۔

ٹارچ ۔م۔مؤل: ٹارچ <انگ: ٹوارچ Torch ۔بیٹری سلبن ہٕندِ زورٕ گاش ہاونک اکھ آلہٕ۔

ٹاس ۔ن۔مؤل: ٹاس < آوازِ پٔٹھ]۔ا۔کُنہِ چیزٕ کہِ بڈٕ تہٕ زورٕ پھٹنہٕ یا پھاٹناونہٕ پٮ۪نہٕ سٟتۍ یوس آواز نیران چھےٚ ۔۲۔کانٛہہ گۄب چیزٕ وٕستھ تٔیچ آواز۔ ۳۔بۄندۄق چلاونچ آواز۔۴۔سو آواز یوسہٕ تالہِ پٔٹھہٕ زبو زورٕ تھۄ دتلنہٕ سٟتۍ نیران چھےٚ۔۵۔ژنڈیا دَب بیترِ دِنہٕ سٟتۍ یُس صدا نیران چھُ۔۶۔آتش بازِ ہُنٛد اکھ قسم یُس کُنہِ ٹھوس چیزَس پٔٹھ لٲیتھ پھٹان چھُ۔۷۔کُنہِ چیزُک لُطف پٮ۪نہٕ سٟتۍ زیوِ سٟتۍ کڈٕ مٕژ آواز۔۸۔(ورگہٕ پٲٹھی) کتھِ نمبر۔مِ، اتھ کتھِ دژاونہٕ ٹاس تہٕ۔

ٹاس رارٕ رے۔ٹاسن پٔٹھ ٹاس۔سبٹھا ٹاس (نیرٕنی)

ٹاس ترٛاوُن ۔ا۔لورِ یا ڈنٛڈٕ بیترِ سٟتۍ دَب ژھنُن۔ ۲۔(ورگہٕ پٲٹھی) کانٛسہِ خلاف کینٛہہ تیٚتھ وَنُن یٕیمہِ سٟتۍ سُہ وۄتھُن لایق روزِنہٕ۔۳۔آتش بازِ گولس بیترِ ٹاس کڈُن۔

ٹاس کڈُن ۔ا۔کانٛہہ چیزٕ بیترِ تِتھہٕ کٔنۍ پھٹہٕ راوُن یُتھ تتھ بڈٕ صدا نیرِ۔۲۔کانٛہہ یا کینٛہہ زورٕ پتھر لایُن، دٲرِتھ دیُن یا کُنہِ چھاوُن۔دَب کڈِتھ پتھرس ٹھاسُن۔۳۔زبو تالہٕ پٔٹھہٕ زورٕ تھۄ دتلنہٕ سٟتۍ بڈٕ آواز کڈٕنی۔۴۔پٲنسہٕ ٹۄنک بیترِ پتھ برونٛٹھ وُچھنہٕ روٗسٕتے خرچُن، فنا کٔرِتھ ژھنُن۔ مِ،تمۍ کوڈ مالٕکۍ ہٕندٮ۪ن دیارن کُنے ٹاس۔ ۵دَب کڈُن ۶۔کتھِ نمبر گرُن۔

ٹاسَل ۔سُہ چیز بیترِ یتھ پھٹنہٕ وِزِ ٹاس نیرِ۔ (ورگہٕ) کرٛکہٕ نادٕ ٹُلَن وول۔

ٹاسہٕ پھوٚل ۔اکِہ کُلیٚک بٔیوٚل، دپان چھِ زِ یہ چھُ اکِہ کُلہِ کِس پوشس تلہٕ کنہِ آسان تہٕ پوش ہٕرِتھ یاژُٹتھ چھُ یہ پوٚختہٕ بنان۔

ٹاسہٕ رایہِ روٗد ۔روٗدِ راٹھ۔ تیُتھ روٗد یٚیمہِ سٟتؠ ٹاس ٹاس میلہِ۔

ٹاسُر ۔ن۔موٗل: ٹاسر] کم سوٚن تہٕ ووگُن (بانہٕ)۔

ٹاسرٕ یار۔ بانس ڈٔنڈ رِبون آسُنؠ حالتھ۔ بانٛک ووگنیار۔

ٹاس پوٚ ٹاسی ۔تُل پیٹھ تھوٚنے یا آس پاس وُچھنے (کینہہ) بُتھس پیٹھ وَنن وول۔

ٹاس کَڈٕنی ۔(کُنہِ چیزُک) لطُف تُلُن۔ واہ واہ کرُن۔ مِ۔سٟتؠن اوس تیُتھ جان گوٚمُت زِ تٔمی کٔڈ ٹاس۔

ٹاس نہٕ کَڈُن ۔واشگاف نہٕ کرُن۔ کتھ کھٹنٛی۔ دَم کرُن۔ (کھٟتھ چٟتھ)

ٹاس نہٕ نیرُن ۔یکدَم (بزٕ نٔزِس منز) مٔرِتھ گژھُن۔

ٹاس نیرُن ۔نٕنرٕ گژھُن۔ مِ، امانتھ کتھِ درٛاو نہٕ ٹاس تہٕ۔

ٹافی ۔م۔موٗل: ٹافی <انگ: ٹافی]۔دوٗدَس یا تھَنہِ بناوٕمٕژ اکِہ خاص قسمٕچ مِٹھٲے۔

ٹاکار ۔موٗل: ٹاکار <س: تداکار]۔نوٚن۔ صاف۔ درٛیٚنٛٹھمان۔ بروٚنٛٹھہٕ کنہٕ۔ پرٛوکھٹ۔

ٹاکارٕ پٲٹھۍ ۔نٔنۍ پٲٹھۍ۔ صاف پٲٹھۍ۔

ٹاکارٕ نیرُن ۔نوٚن نیرُن۔ صاف بوزنہٕ یُن۔

ٹاکٲژ ۔م۔موٗل: ٹاکاژ <ع: طاقین] پوٚٹ چھٲوِتھ اکِہ قسمٕچ گول ٹوٗپۍ۔ ٹاچہِ چالہِ اکھ ٹوٗپۍ۔

ٹاکی ۔م۔موٗل: ٹاکی <انگ: ٹاکی Talky]۔ا۔صدابنٛد فلم۔ ۲۔سیٖنما۔

ٹاءکر ۔م۔موٗل: ٹاکر <مُ، سِنٛدھی: ٹاگر]۔ا۔ٹینٛگ، سگرٕ، لوکُٹ بال۔ ۲۔ٹاءسر پھوتر۔ چھاپر۔ ژٕھر۔

ٹال ۔م۔موٗل: ٹال <ہ: ٹال <س: اٹّال] ا۔ زِنٛی بَنہٕ۔ ۲۔مینٛزٕرِ وان۔ یٚیتہِ مینٛزٕ رزیٚن بیترِ کنان آسہِ۔

ٹالُن ۔دول دیُن۔

ٹال مٹول ۔ن۔موٗل: ٹال مٹول <ہ: ٹال مٹول] حیلہٕ بہانہٕ کٔرِتھ ڈالُن۔ وَتھ نہٕ دِنٛی۔

ٹانٛٹھہٕ، ٹٲنٹھہٕ ۔ن۔موٗل: ٹانٛٹ <مُ، ہ: ٹنٹا] ا۔جگرٕ۔ ۲۔چیٚٹھہِ ہنٛز کٲم۔ جگرٕچ کٲم، سیٚرٕ دار کٲم۔

ٹانٛجر ۔ن۔موٗل: ٹانٛجر] دَربر۔ ترٛ کجار۔

ٹانٛڈ ۔ن۔موٗل: ٹانٛڈ <پنجٲبۍ: ٹانٛڈھا] مکایہِ، گنہارُک یا بیٚیہِ کُنہِ کُلیٚک موٚٹ نل یا کاٹھ۔

ٹانسَل ۔ن۔موٗل: ٹانسَل <انگ: ٹانسِل <Tonsil۔ زیٚوِہنٛدِس موٗلس نِش یتھ کُن الٲنز ماز چھَل۔ اتھ دٲدِس چھِ انگریزی پٲٹھۍ ٹانسِلاے ٹس ونان۔

ٹانٛکہٕ ۔ن۔موٗل: ٹانٛک <ہ: ٹانٛکا <س: ٹنکہ۔مُ: ٹنکہ پتہٕ] ا۔داتٕک واٹھ۔ ۲۔ٹیب۔ ترٛوپ۔

ٹانٛکہٕ دیُن ۔واٹھ دیُن۔ واٹھ کرُن۔ جوڈ کرُن۔ ٹیب دِنٛی۔

ٹانٛکہٕ مارُن ۔بےٚ شوٗنکی پٲٹھۍ کینہہ ہیتھ ژُلُن۔

ٹانگ ۔م۔مؤل: ٹانگ < آوازِ پیٹھ]ا۔گاوِ ہنٛز یا کھرس بیترِ سنٛز گرٛکھ۔۲۔کوکرٛکھ۔۳۔تھدِ وَدنٛچ آواز۔

ٹانگہٕ ٹانگ۔(چاروایٖن ہنٛز) ٹانگہٕ رارٕ ے۔ پۄتُس پتھ ٹانگہٕ دِنہٕ۔

ٹانگہٕ رارٕے۔ٹانگہٕ ٹانگ۔ٹانگن پیٹھ ٹانگہٕ۔خاصکٔرتھ سٕہ شورٕیُس گۄپن بیترِ کُنہِ کھوٗ ژِتھ یا دادِ دَگہِ ستی لاگُن۔

ٹانگہٕ ۔ن۔مؤل: ٹانگ < ہ: تانگہ]۔اکھ قسمٕچ بگی یتھ اَکُے گُرلمان چھُ۔

ٹانگُن ا۔ ٹانگ دِنۍ۔۲۔تھدِ ۂٹہِ کیٖنہہ وَنُن یا آلو دیُٚن۔۳۔دادِ دَگہِ بیترِ ستی چکہٕ دِنہٕ۔

ٹانگُن ۲۔ن۔مؤل: ٹانگُن < س: ٹانکنہ ۔م،ہ: ٹانگن۔ مرأٹھی: ٹانگن۔بنگالی: ٹنگن، نیپالی: ٹانگن] لوگُٹ ٹوٗٹ۔لوگُٹ گر۔

ٹاو۔ن۔مؤل: ٹاو < آوازِ پیٹھ]ا۔کاوِ سنٛز آواز۔ ۲۔(کانٛسہِ تُجہِ ہنٛز) ربٛژھ۔

ٹاوس تُلُن۔ریٖژھہِ تُلُن۔ودنس کھارُن۔پھودِ تُلُن۔

ٹاو ٹاو کرُن۔کاوِ سُند بولُن۔(ورگہٕ پأٹھی) کتھ بازرتٕہ اوٕنی۔کتھِ ننبر کرُن۔ہوو ہوو کرُن۔

ٹاوَر۔ن۔مؤل: ٹاور < انگ: ٹاور Tower گُمبہٕ۔ مکانس پیٹھ کُنہِ بنٛگالہٕ۔

ٹاہ۔ن۔مؤل: ٹاہ < آوازِ پیٹھ]۔کاوِ ژلراونٛچ آواز۔ کاوس چھِ ژلراونہٕ باپتھ زیوٗ ستی "ٹاہ" کرانا

یتھ کُنۍ کوکرس ہش کران چھِ۔

ٹٹ لائِگنۍ۔یتہِ گژھ کرُن۔اگادِ گژھُن۔تھپھےٕ نہٕ ٹلٕنۍ۔

ٹٹٕۍ، ٹٹ۔م۔مؤل: ٹٹٕ < ہ: ٹٹی]۔ا۔ٹٔچ۔زَل مَل کرنٕچ جاے۔ادار ار کرنٕچ جاے۔بیت الخلا۔ ۲۔بوٗڈادرار۔ٕگس۔

ٹٹٕ خوے۔کوپھیٚچہٕ۔سیتھ۔ٹوٗٹی اَنہٕ نَس کُن آسُن۔

ٹٔچ۔زَل مَل کرنٕچ جاے، سو جاے یتہِ نس حاجتس ییہ بیہنہٕ۔جایہ ضوٗرٕری۔پاخانہٕ۔

ٹٔچہ نیرُن۔زَلس مَلس نیرُن۔حاجتس بیہنہٕ گژھُن۔

ٹٔکٕنیٖن۔ٹوٗک مُت گاسہٕ۔

ٹکرُن۔ن۔مؤل: ٹکر <: ٹکرا / < پراکرت: ٹکّر]۔ ا۔ اگادِ گژھُن۔ بےٚ یزتی کرٕنۍ۔ دِوتھ وائنۍ۔۲۔بُتھِ لگُن۔

ٹلی ٹارِ وُچھُن۔اُچھ بون کُن تھوٗتھ ژٕۄ رِنظر دِنہٕ۔

ٹنگیو رژ پریو وَنُن۔اورُک یورُک وَنُن۔

ٹنگی تلی نیرُن۔ل۔م۔بَر بنٛد آستھ تہٕ ٹنگہِ تلی کنۍ نبر نیرُن۔یمہِ کھڑ ییہ کنۍ نیرُن۔(ورگہٕ پأٹھی) منٛزی نیرُن۔منٛزی بچُن۔منٛزی پٔتُن فائید کڈِتھ نیٖن ٹھٔلی۔وُچھو "ٹھٔل، ٹھٔلی"

ٹائچ۔م۔مؤل: ٹاچ]تلہٕ بیترِ چھاوتھ اکھ قسمٕچ ٹاسر گول ٹوٗپۍ۔ییہ چھےٕ یژ پأٹھی کورِ وو ڈِدوان۔

ٹائر۔ن۔مؤل: ٹائر < انگ: ٹیٖر]۔موٹرس۔گاڈِ یا جہازس بیترِ پیٹھ کُنہ ننبر یم موٹ ربرُو ہگر یتھ منٛز

پۆشہِ پاٹھۍ ٹیوٗب تھوان چھِ۔

ٹاَل۔م۔مۄل: ٹاَل < انگ: ٹَیل]۔ اکہِ قسمچ ٹُنۍ تہٕ کھۄج
سپر۔ کتر ویا سیمٹو (بیترِ) گرتھ ژٕرتھ پاٚترٕ ہش
یوسہٕ فرشس یا پشس لاگان چھِ۔

ٹانٛپٹھ۔ن۔مۄل: ٹانپٹ < س: تاتہ + پتٕر] ٹوٗٹھ شُر۔
م۔ باَلکری ٹانپٹس لولہٕ متہٕ لاے۔

ٹانٛپٹھ گُل۔ (ہزلہٕ) ٹوٗٹھ شُر۔ سُہ شُریس یُس ژٕلۍ زِتہِ
کھوتہِ کھوتہِ گرِ ز۔ خانہٕ مول۔ م، ٹانٛپٹھ گُج۔

ٹانٛٹکھ۔م۔مۄل: ٹانٛٹکھ < وُچھِو "ٹانٛٹکھ"] ۔ رانٛٹس
ہش زنانہٕ۔

ٹانٛٹکھ نور۔ سُہ شُریُس زیرِ ستی وَدن وان لاگہِ تہٕ اگادِ
گڑھہ۔

ٹانٛٹہٕ (تھوُن) روزُن۔ کُنہ کامہِ بیترِ منز چھانہٕ رَج
روزٕنۍ۔ گرتھ کرٛاُوتھ پتھ کُن کانٛہہ نیاے
مکاونے روزُن۔

ٹانٛٹکھ۔ن۔مۄل: ٹانٛٹکھ < ؟ س: دنڈکہ]۔ نیٚوٗژ۔ بد
زبان۔ لکہٕ واٹُل۔

ٹانٛٹۍ وول۔ کوٗنڈ۔ کوٗنجوٗس۔ ٹانٛٹھا ٹانٛٹھا دِنہٕ وول۔

ٹانٛٹھ (ٹانٛٹھ)۔م۔مۄل: ٹانٹ < س: تنتُہ]۔ ا۔ ترَل
یا ماپھری لد چیزس کھڑ ہڑ لیس اَچھ زاُوِج دار۔
۲۔ کُنہِ ترَل چیزچ دارِ رژھا۔ م۔ تیلہٕ ٹانٛٹھا۔

ٹانٛٹھ کھسٕنۍ۔ لیس کھسٕنۍ۔ کُنہِ مایہٕ دار چیزس رز ہش
کھسٕنۍ۔ ۲۔ (ورگہٕ پاٚٹھۍ) کُنہِ کتھہِ طوالتھ لگٕنۍ۔

زیچھر لگُن۔ کُنہِ کتھہِ رز کھسٕنۍ۔

ٹانٛٹھ کھارٕنۍ۔ ا۔ کُنہِ ترَل یا ماپھری لد چیزس لیس
کھارٕنۍ۔ ۲ (ورگہٕ پاٚٹھۍ) کُنہِ کتھہِ زیچھر دیُن

ٹانٛج ، ٹانٛچ۔م۔مۄل: ٹانج < ٹنگ لفظُک ژھوٗٹُر۔
ٹنگ < س: ٹنکہ]۔ اکھ لوٚکٹ ٹنگہٕ ذاتھ۔

ٹانٛج گڑھنۍ۔ (ٹانٛجہ نیرنہٕ)، (کمزوٗری کنۍ) ہوکھُن۔
ژٕمُن۔

ٹانٛچھ۔م۔مۄل: ٹانچھ < س: ٹنکہ لفظُک مادٕ]۔ راہ، بار۔
لوٚٹ۔ ٹُل

ٹانٛچھ کھارٕنۍ۔ بَلکہ ٹُل مَتہِ کھارُن۔ راہ لدُن۔
لانٛج مَتہِ کھارُن۔ م۔ مَرژ وانگُن کھارُن۔

ٹِب۔م۔مۄل: ٹِب < ع: طِب] ژھوٗب۔ ژِھلِم۔
کانٛہہ خاص طریقہٕ، وَتھ۔

ٹِب رٹٕنۍ۔ ٹِب اَتھہِ ہنۍ۔ ژھوٗب رٹٕنۍ۔ ژِھلِم رٹٕنۍ۔

ٹِبہٕ ا۔ن۔مۄل: ٹِب <؟ س: سیتپ۔ سِتپ]۔ پنچ ہار۔
ہارِ پینٛژ۔

ٹِبہٕ ۲۔ ژھوٚٹ تہٕ موٚٹ گوٗن انسان بیترِ۔

ٹِپُن کیریر۔ن۔مۄل: ٹِپُن کیریر < انگ: ٹیفن کیریر
Tiffin Carrier تم بند ڈبہٕ یمن منز کھین چَن
سارنہٕ یوان چھُ۔

ٹِپاے۔م۔مۄل: ٹِپاے < انگ: ٹی پاے < ہ: تِپاے
< س: ترٕ پاد]۔ تِپاٚے۔ لوٚکٹ میز۔

ٹِپُن ا، ٹِپُن۔ن۔مۄل: ٹِپ < م، ہ: ٹپنا۔ ڈنڈرِ یا گلس

تام ژٕبلُن ۔ ژٕبل دِتھ بٔرُن ۔ تالہِ تام بٔرُن ۔

ٹپتھ ۔ ڈٔنڈرِ تام بٔرِتھ ۔ گلس تام بٔرِتھ ۔ ژٕیلِتھ ، سُتتھ [ٹپتھ آسُن ، تھوٗن] ۔

ٹپُن۲ ۔ ن ۔ مؤل: ٹپ < م، ہ: ٹیپنا] ۔ کانٛہہ کیوٗم زوو بیترِ نمس پیٹھ مارٕنۍ ۔ (گاڈن بیترِ) ڈوٚمب کڑُن ۔ یڑ پھاٹہٕ وٕنۍ ۔ (ورگہٕ پأٹھی) کانٛسہِ أندریم نبر کرُن ۔ أنٹہٕ وانٹھ کڑُن ۔

ٹپنہِ گاڑ ۔ سیٛہ گرُن ۔ نکہٕ نکہٕ تہٕ پیٛنتہٕ گرُن ۔ یم شرٛ ونٛتی تلنہٕ چھِ یوان ۔

ٹٹہٕ وہار ، ٹٹہٕ وار ۔ ن ۔ مؤل: ٹٹہٕ وہار] ٹاربن ہنٛز پوٚتس پتھ حرکتھ ۔

ٹرُ ۔ ن ۔ مؤل ۔ ٹرُ < س: ٹٹبھہ] أکس جاناوارٕ سُند ناو ۔

ٹرِو ۔ ن ۔ مؤل: ٹرو < آوازِ پیٹھ ۔ م ۔ چرو] ۱ ۔ ژربن ہاربن ہُند چرو چرو ۔ ۲ ۔ کینژہ کرنک سٔخ چاو یا شوق ۔ ٹٹھو ۔ م ۔ تس چھُ گرِس کھسنک سٔخ ٹرِو ۔

ٹرِو ٹرِو ۔ چرِو چرِو ۔ ژربن ہاربن ہنٛز بول باشہِ ہنٛز آواز (ورگہٕ پأٹھی) بگھ بگھ ۔

ٹریو ۔ ن ۔ مؤل: ٹرو] ۱ ۔ (مادٕ) بنگہٕ پوش ، بنگہٕ ٹوٗر ۔

ٹس ، ٹیس ۔ ن ۔ مؤل: ٹس < آوازِ پیٹھ] ۱ ۔ سو آواز یوسہٕ اوٚنگجہِ گنڈن دباونہٕ ستۍ ، لمنہٕ ستۍ یا بیٛیہ کُنہِ أڈی جہ گنڈس درٕسہٕ لگنہٕ ستۍ نیران چھےٚ ۔ مؤر پھٹنٛچ یا زووٕ لچھ نمو ستۍ مارنٕچ آواز ۔

ٹس ٹس ۔ بچہ ، ہوٚکھ گاسہٕ یا تیل تہٕ اِسپند ہوٗہ کانٛہہ ترٛوش چیز دٔزنٕچ آواز ۔

ٹسرارے ۔ ٹس ٹس ۔

ٹکٹھ ۔ م ۔ مؤل: ٹکٹ < انگ: ٹکٹ Ticket ۔ ۱ ۔ سُہ کاکُد یُس گاڑِ بیترِ منٛز سفر کرنہٕ باپتھ یا تماشہِ وُچھنہٕ بیترِ باپتھ پأنسہِ دِتھ حاصل کرنہٕ یوان چھُ ۔ ۲ ۔ سُہ کاکُد پُرزٕ یُس چِٹھ یا پارسلس موٚہوٗلہٕ پٔژھی لاگنہٕ یوان چھُ ۔ ۳ ۔ سُہ کاکُد پُرزٕ یُس برأژ بیترِ پیٹھ موٚہوٗلہٕ باپتھ لاگنہٕ یوان چھُ ۔ ۴ ۔ اِشتٲنۍ ٹکٹھ ۔ ۵ ۔ کُنہِ تنظیمہِ یا ادارچہ ممبری ہُند پروانہٕ ۔ ۶ ۔ ہسپتالس اَندر زدرٕج سپدنک اجازتھ نامہٕ ۔

ٹکٹھ ژٕٹنۍ ۔ ۱ ۔ پرچہِ ژٕٹُن ۔ ۲ ۔ مرنہٕ سَر آسُن ۔

ٹکٹھ لگٕنۍ ۔ ۱ ۔ چِٹھہِ ، پارسلس یا کُنہِ رٔسیدس بیترِ موٚہوٗل برنٛک پرچہ لگُن ۔ یا مرنہٕ یُن ۔ ۲ ۔ یُس چیز یُتھ آسہِ تتھ پیٹھ ترٛشہ موہرٕ لگٕنۍ ۔ چھاپنٛھ پیٛنۍ ۔ ۳ ۔ کانٛسہِ کینژہ نٲلی گرٛژھُن یا لگِتھ گرٛژھُن ۔ ۴ ۔ کانٛہہ چیز وُچھنہٕ یا ہینہٕ باپتھ ٹکٹھ مشخص سپدٕنۍ ۔ مفت نہٕ میلُن یا وُچھنہٕ دِیُن ۔

ٹکٹھ نیرٕنۍ ۔ جأری گرٛژھُن ۔ رأیج گرٛژھُن ۔

ٹکرا۱ ۔ م ۔ مؤل: ٹکر < س: ستنگ] اکہ قسمُک لوٗکٹ دوٗکر ۔

ٹکرا۲ ۔ م ۔ مؤل: ٹکرِ < م ، پنجأبی: ٹیکرا ۔ ہ ۔ ٹیکر] زأری پینڈ ۔

ٹکہٕ ۔ ن ۔ مؤل: ٹک < پرٛاکرت: ٹکہ] اکہِ قسمُک گہ یُس ٹہکس پیٹھ الوٗنڈ چھُ تراونہٕ یوان ۔

یہ پچھ یُثِ پأٹھی سونہٕ سُند آسان ۔ م ۔ ڈکہٕ ٹکہٕ ۔
۲۔ بجرُک نشانہٕ ۔ سُہ نشانہٕ یُیمہِ ستۍ کتیٚک یا کأنسہِ ہُند بوٚڈ آسُن نَنہِ ۔ (ورگہٕ پأٹھی) لیس کلس پٮ۪ٹھ جاے شوٗبہِ ۔ سبٹھاہ یزتس لایق ۔

ٹکہٕ تار، تِکہٕ تار ۔ ن ۔ موٗل: ٹِکہٕ تار < س: ٹیک + تار] ۔
۱۔ اکھ کھیل یتھ منٛز کشِ کڈِتھ کولہِ ہُند اکہِ بٔٹھہِ پٮ۪ٹھہِ بیٚیس بٔٹھس آبہٕ پیٹھی پیٹھی کتر یا پأترِ چھل بیترِ واتناونچ کوٗشش چھےٚ یوان کرنہٕ ۔ ۲۔ (ورگہٕ پأٹھی) لکٕنٕ تھوکن ہُند رُوٗد ۔ زُٹھن پٮ۪ٹھ واتُن ۔
مِ ۔ بُڈی بَبس تام کوٗرنس لِکہٕ ژأری ژأری ٹکہٕ تار ۔

ٹِکہٕ تارس رِگنٛدُن ۔ ۱۔ آبہٕ پیٹھی کترِ بیترِ کش کڈِتھ لاینہِ ۔ ۲۔ کأنسہِ کھوتہٕ ن رِگنٛدُن ۔ کانٛژھا اورٕ تہٕ یور چھاوُن ۔ ٹھلن رِگنٛدُن ۔ اُکس جلیہِ نہٕ سوکھ دیُن ۔

ٹکہٕ تار کرُن ۔ بے وایہِ پأٹھی پوٗنسہٕ خرچنی ۔ آبس دیار چھکٕنی ۔ وُچھو "تِکہٕ تار" ۔

ٹکہٕ نأر، ٹِکہٕ نأر ۔ زنگہٕ ہنٛز رگہٕ یموٚ ستۍ پکِتھ یا ڈٕتھ ہرکان چھِ ۔ گرٕ وزَن ہنٛدی نأر ۔
(ٹکہٕ نأر) ٹکہٕ نأری لگنی ۔ ل ۔ م ۔ ٹِکہٕ نأرن پٮ۪ٹھ ٹاس لاینی ۔ زنگن یا تلہٕ پدٕن تیوٗت لایُن یتھ نہٕ پکنس لایق روزِ ۔

ٹِکہٕ واوِج ۔ م ۔ موٗل: ٹِکہٕ واوج < س: ٹیک + ویجنہ]
۱۔ پیٚژ قلمس یا ٹشی کانہِ بیترِ تالہِ پٮ۪ٹھ بأنسہٕ کانہِ منٛز پھسو ومُت اکھ کاکُد وتماشہٕ یُس ٹکھ تلنہٕ وِزِ

بُتھہِ ہوا ینہٕ ستۍ نژان چھُ ۔ ۲۔ تھزِ تہٕ خوٗبصوٗرتھ نٔحرل زنانہٕ ۔ ژھرٕ ژھرگرٕوٕنی زنانہٕ ۔

ٹِکٕیٖل ۱۔ ن ۔ موٗل: ٹِکلی < ٹِک + س: کپلہ] چار ووے بیترِ گنٛڈنہٕ باپتھ ہچو میخ یا لوٗکٹ چل ، وٗب ۔

ٹِکٕیٖل ۲۔ ژُکُٹ (ووہو بیترِ) ۔

ٹِکی ۔ م ۔ موٗل: ٹِک < ٹِکی] ۔ چأٹی ۔

ٹک ٹِک ۔ ن ۔ موٗل: ٹِک ٹِک < آوازِ پٮ۪ٹھ ۔ م ، انگ: ٹِک ٹِک Tick,Tick] گرِ ہنٛز آواز ۔ گرٕ پکنٕچ آواز ۔

ٹِکٹِکی ۔ م ۔ موٗل: < ہ ۔ ٹِکٹِکی <: ترٕکہٕ (دوگُناوِتھ) اکہِ قِسمُک ہچو کھر یتھ مجرِمَس کینو ستۍ چوب دِنہٕ باپتھ گنٛڈ چھِ کران ۔

ٹکھ ۔ وُچھو "ٹکھ" تہٕ ۔ دَو ۔ دور ۔

ٹنہٕ گر ۔ ۱۔ سُہ گرُیس ٹنی ٹنی کران پکہِ ۔ ۲۔ (ورگہٕ) پکہٕ وُن ٹکہٕ وُن چاکھ بُڈ ۔

ٹنہٕ ہَہا ۔ ۱۔ گرٕ ٹنی ٹنی کران پکناوِتھ تمیٚک لطف تُلن یا لطف تُلِتھ "ٹنہٕ ہَہا" آواز کڈٕنی ۔ ۲۔ گاٹٕن شَشِن نأری کھنٛجہِ دأرِتھ دِنہٕ وِزِ نادِنچ آواز ۔

ٹنیٖل ۔ وُچھو "ٹنیٖل" ۔

ٹنی ۔ < آوازِ پٮ۪ٹھ] شوق ۔ چاو (گرِس کھسنُک) مِ: تس چھُ گرِی سوأری کرنُک سخ ٹنی ۔

ٹنٛڈٕا ۱۔ ن ۔ موٗل: ٹنٛڈ ۔ < م ۔ لہنڈا: ٹینڈ] ۔ ۱۔ کلچ تال ۔ ۲۔ (کھورِ ستۍ مَس کأستھ) کلہٕ

ٹنڈ۲۔ اکہ قسمچ سبزی۔

ٹنڈ۳۔ ن۔ مؤل: ٹنڈ < انگ: ٹن] سگہِ وور۔ تولہِ وور۔
کزیر منز آب کھارنک بانہٕ۔

ٹنڈ۴۔ لوکٹ ژوڈ (بہرِ سُند) وأنی ہنز لوکچہِ لیچہِ۔ مِ:
ٹنڈس پیٹھ ٹنڈ۔

ٹنڈ۵۔ گگرژھل۔

ٹنڈ کہ۔ نہ زانن ول۔ شرِل کرن وول۔

ٹنکچر اے ڈاین۔ ن۔ مؤل: ٹنکچر اے ڈاین < انگ
Tincture-iodine۔ اکہ قسمک دوائیس
چھوکھ بیتر لگنچہِ جایہِ لاگان چھِ۔

ٹنو۔ ن۔ مؤل: ٹنو] کینہہ کرنک سخ چاو۔ شوق۔

ٹور، ٹور۔ م۔ مؤل: ٹور < س: تیور] تیز تہٕ ژھر ژھر
کرن واجنی۔

ٹیر گیس۔ ن۔ مؤل: ٹیر گیس < انگ: ٹیر گیس] سُہ گیس
یمہِ ستۍ أچھن اوش یوان تہٕ انہِ گوٹ ہیوٗ
گژھان چھُ۔

ٹی اے۔ ن۔ مؤل: ٹی اے < انگ: ٹی اے۔ ٹریولنگ
الاونس لفظک ژھوٚٹ]۔ سفر خرچہِ۔

ٹی بی۔ ن۔ مؤل: ٹی بی < انگ: ٹی بی۔ T.B] کاژھ۔
سِلہِ۔ دق۔ کھبے۔

ٹی پارٹی۔ م۔ مؤل: ٹی پارٹی < انگ: ٹی پارٹی] چایہِ سال۔

ٹیپہِ۔ ن۔ مؤل: ٹیپ < ہ: ٹیپ]۔ لبن ہنزن نیبرِ مین
سیر بن کنبن جوڑ تلہٕ ڈرز برنچ کأم

ٹیپہِ دار۔ یتھ ٹیپہِ کوٚرمُت آسہِ۔

ٹپیٹھ۔ ن۔ مؤل: ٹپیٹھ] ہڈن۔ گیلن۔ ٹسنہِ۔ ٹانہٕ۔

ٹپیٹھ ژٹنی/ ٹپیٹھ کڈنی۔ ہڈن۔ گیلن۔ ٹانہٕ ژٹنی۔
ٹانہٕ کرنی۔ ٹسنہِ کرنی۔

ٹیچر۔ ن۔ مؤل: ٹیچر < انگ: ٹیچر] ماسٹر۔ ووستاد۔ پرن
لیکھن یا کأم کار ہیتر ہیچھناون وول۔

ٹیچم۔ ن۔ مؤل: ٹیچم < ٹیچ + اَم، ٹیچ = ٹیوٚک لفظک ماد۔
ٹیوٚک < پراکرت: ٹِکہ < س: تِلکہ] ۱۔ (ہزلہِ)
زأویُل ٹیوٚک۔ ۲۔ (ورگہِ) سازِ سنگار۔

ٹیڈی۔ م۔ مؤل: ٹیڈ] دستارُک طورِ۔

ٹیر۔ مؤل: ٹیر] ہیچ، وِگرچ یا واچ لوکھر۔

ٹیس۔ وُچھو "ٹس"

ٹیسہِ بوٚک۔ یکہِ وٹہِ کڈی متی سٹھا ٹیس۔

ٹیسہِ رائے/ ٹیسہِ رارے۔ ٹیسن پیٹھ ٹیس۔ یکہِ
وٹہِ سٹھا ٹیس۔ ٹیس تہٕ ٹیس۔

ٹیس کڈن۔ أڈی جہِ گنڈن دزسہِ دِنہٕ ستۍ یاد
باونہٕ ستۍ آواز کڈنی۔

ٹی سیٹ۔ ن۔ مؤل: ٹی سیٹ < انگ: ٹی سیٹ Tea
set۔ رلہِ وِنہٕ نقشکی ہوی چایہِ بانہٕ۔ اتھ منز چھِ
چایہِ، دودٕ تہٕ مُدر ریوانہِ علاوٕ ہوی پیالہِ، رِکابہِ
تہٕ کاشوٗ آسان۔

ٹیکا۔ م۔ مؤل: ٹیکا < س: ٹیکا] ژھوٚٹ تشریح۔ (ہزلہِ
پُٹھو) وٹہِ چینی۔ چھیتی کرِ ہنز ژارنچ کأم۔

ٹیکا کَرِنی۔ وَکھنے کَرِنی۔ وبرٛ ھہِ نأوِتھ وَنُن۔ فکرِ تارُن (ہزلہٕ پأٹھی) نوکتہٕ چینی کرِنی۔ چھیٚتۍ کرٕہنۍ ژارِنی۔

ٹیم ٹام۔ن۔مؤل: ٹیم ٹام]۔ہاوباو۔ٹھاٹھ باٹھ۔

ٹین۔ن۔مؤل: ٹین >انگ: ٹِن Tin۔ا۔اکھ سفید نرم داتھ، اتھ پٔھ ژادر بناوان۔۲۔ٹینُو بوٚڈ ڈَبہٕ۔ کنستر۔۳۔سوٚ شسترٕ ژادر یوسہٕ پتس بیترِ دوان چھِ۔[ٹینہٕ پٔتر، پوٚٹ۔ژادر۔ کھٔنڈ]۔

ٹینہٕ کھٔنڈ۔ا۔لوکٹ ٹینہٕ چھل۔۲۔(ورگہٕ) نہ لگہٕ ہار چیز یا گر۔مِ، یہ چھا روپھ یہ چھےٚ ٹینہٕ کھٔنڈ۔۳۔موٚنڈ تیغ، مِ، یہ چھا شرٛ اکہِ پٔج یہ چھےٚ ٹینہٕ کھٔنڈ۔

ٹین ساز۔ٹینکۍ چیز بناون وول۔

ٹین کرُن۔کَڈِتھ ژھنُن۔جواب کرُن۔

ٹین وَنۍ۔ٹرلانۍ۔رادوَنۍ۔

ٹین وایُن۔شٔگر کَرِنی۔پھودِتُلُن۔

تیپٹرکون،ٹیپٹرمکون۔ن۔مؤل: ٹیپٹرکان]سُہ یُس ٹأری گوبنہٕ کنۍ أچھ کانیمرٕ آسن۔یُس أچھ کأنہِ رأوِتھ وُچھان آسہِ۔(ریٚشہِ پأٹھی) سُہ یُس چیز بیترِ برونٛہہ کنہِ أستھ تہٕ لبنہٕ ییٚن نہٕ۔

ٹیٚپٹھ۔م۔مؤل:: ٹیپٹ]۔زِپھ۔ٹأرس پتھ ٹور۔أچھ پتھ أچھ۔

ٹینکہٕ۔ن۔مؤل: ٹینک >پرٛاکرت: ٹھکرٛآ]۔گندنہٕ

باپتھ کنہِ پھٔلی، کَترِ پھٔلی بیترِ۔

ٹرٛ۔ن۔مؤل: ٹرٛ > آوازِ پیٛتھ]۔ا۔بوٚڈ ادرار پکہٕ نچ آواز۔حاجتس بہٕن وِزِبوٚنی کَنۍ ہوا پکہٕ ٹک بڈٕ صدا۔۲۔(ورگہٕ) کھر۔راد۔ٹرٛ۔

ٹرٛ ٹرٛ لاگُن۔بکواس لاگُن۔بگھ بگھ کرُن۔بکواس لأگِتھ بیٚیس منگہٕ دَگ تُلٕنی۔

ٹُسن۔ن۔مؤل: ٹُسن۔ >مُ،ہ۔ٹھیسنا]۔ا۔ستُن۔ ژٕلُن۔زورِ سان کینٛہ کُنہِ اندر ژانُن، ژھٕنُن یا برُن۔۲۔بے حساب کھیوٚن۔

ٹِلھ۔م۔مؤل: ٹِک، ٹِک >س: ٹیپک]دَو۔دور۔

ٹِکان (ٹِکان) ۔ا۔ٹِکہٕ،دَوان۔دوران۔ دور تُلِتھ۔۲۔(ورگہٕ)وُلۍ وُلۍ۔جَل جَل۔دوان دَوان۔یکدم

ٹِکان ٹِکان۔ا۔دَوِ۔دَوتُلِتھ۔دورِ۔دوران دوران۔ ۲۔(ورگہٕ)سٹھاجلد۔وُلۍ وُلۍ۔ژوٚ ترژوٚ تر۔

ٹِلہِ، ٹِلہِ۔>س: ٹیپک]۔دَوِ۔دور نیٚتھ۔کُنی دورِ۔ دَوان دَوان۔جَل جَل۔

ٹِلہِ اَنُن، ٹِلہِ اَنُن۔(کینٛہ یا کانٛہہ)دَوان دَوان اَنُن۔کُنی دورِ انُن۔جلد انُن۔

ٹِلہِ ٹِلھ، ٹِلہِ ٹِلھ۔دَوِ۔دَو۔دورِ دور۔لارِ لار۔بامبَر۔ ٹِلھ اَنۍ، ٹِلھ اَنۍ۔د۔وانۍ۔دَوان ییٚن۔لاران ییٚن۔کُنی ٹِلہِ ییٚن۔ٹِکان ییٚن۔وُلۍ ییٚن۔

ٹِلھ کَڈٕنی۔ٹِلھ کَڈٕنی۔ژٕلُن۔ٹِلھ ترٛاوِنی۔دَو

کٔڈنی ۔ لَٹاوٕنی ۔ ژوٚرِ ژلُن ۔ ژھپھ ہیٚنی ۔

ٹکہٕ پھٕرُن ۔ کوٗھوٚ ہیوٚر ژھوٚٹ پھٕرُن یُس دوٗنس کٔیت وارُل آسہٕ ۔

ٹکناوُن ۔ دورِ ناوُن ۔ دٕ ناوُن ۔ (ورگہٕ) ٹکہٕ ٹکھ گرناوُن ۔ پریشان کرُن ۔

ٹکُن (ٹِکُن) ۔ دَوُن ۔ دورُن ۔ ٹکھ ژٕ ہنٕنی ۔ دور تٕلنی ۔ دَوتژ اوٕنی ۔

ٹُس ۔ ن < آوازِ پیٚٹھ] ۱۔ ہانژھ ۔ (ٹٔبی) راہ ۲۔ ریٚشہٕ تُلنہٕ خاطرِ تہٕ استیمال کران ۔ م ، جُماٹُس

ٹُس کرُن ۔ ۱۔ پھوڈِ تُلُن ۔ ریٚشہٕ تُلُن ۔ ۲۔ پھوکھ برُن ۔ اَپُز شاباش کرُن ۔ پھٕر کرُن ۔ ۔

ٹُس کھسُن ۔ ۱۔ ہانژھ لگٕنی ۔ ٹٔبی کانٛہہ قوٚصوٗراٹُس کھسُن ۔ ۲۔ ٹٔبی کانٛہہ کاٗم بیترِ مٔٹہٕ روزٕنی ۔

ٹُس کھارُن ، کھالُن ۔ ہانژھ لاگٕنی ، کانٛسہِ کانٛہہ اَپُز ے راہ لدُن ۔ لوٚٹ کھارُن ۔ (کانٛسہِ کانٛہہ اَتُر) مٔٹہٕ کھارُن ۔

ٹٕنکی ۔ ٹوٗنک ، لفظُک جمع ۔ تہٕ دٕپِتھ گو ، دیار ۔ دولتھ ، ہار ٹٕنگ تال وٕتٕنی ۔ دُپھن دلاٗزی کرٕنی ۔ وَناوٕنی کرٕنی ۔

ٹُب ۱۔ ن ۔ ہٕوٗل: ٹُب < پزاکت: بُڈ (پھٕرِ تھٕر کرِتھ) < س: وُرُڈ ۔ م ، ہ ۔ ڈُب] ۔ شِکس ۔ پھشہٕ کون ۔ سخ تباٗہی (یُہ تہٕ بٔنٛلہِ بیترِ ستی) م ، پنٛیم ٹُب ۔

ٹُب یُن ۔ پھشہٕ کون یُن ۔ ہنگہٕ تہٕ منگہٕ سخ تباٗہی گژھٕنی (خاصکٔرتھ یُہ تہٕ بٔنٛلہِ بیترِ ستی) ۔ بلاےِ

بیترِ ستی وُ جاٗر گژھُن ۔

ٹُب ۲۔ ن ۔ مؤل: ٹُب < آوازِ پیٚٹھ] باٹھڑ ڈُلی جہ ہُنٛد صدا ۔ بانٛڈرِ ہنٛد ڈولُک صدا ۔ ڈُبہٕ ، ڈُبہٕ ۔

ٹُبہٕ راے ۔ ڈُبہٕ ڈُبہٕ ۔ ڈُلج نوٚٹ بیترِ واتٕنٛچ آواز ۔

ٹُچ ۔ ۱۔ لوکُٹ پٕہن پھوٚل ، دٔتھ یا ٹُل بیترِ ۔ ٹُل ، لفظُک ژھوٹُر یا ماد ۔ ۲۔ (ورگہٕ) پرٛانہِ مُژُکری نوٚسرِ وُتش دِنہٕ واجنی کتھ ، کاٗم یا زُز کی بیترِ ۔ واد ۔

ٹُچ دِنی ۔ ہس دیُٛن ۔ زُرکہٕ دِنہٕ ۔ واد تُلُن ۔ لڑایہِ بیترِ بایتھ کانٛسہِ وُتش دیُٛن یا کانٛہہ تُلُن ۔

ٹُچہٕ ۔ مؤل: ٹُچ ۔ < تٕچ چھ ۔ م : ہ: ٹُچا] ۔ ۱۔ ٹھچہٕ ۔ کاٗیر ۔ آلژی ۔ کامہِ کاین وول ۔ ۲۔ نالگہٕ ہار ۔ کُنہِ کامہِ ہُنٛد نہٕ ۔

ٹُچُر ۔ م: ٹچُر] چاٹہٕ کتھ ۔ ٹکھ ۔ کھر ۔ راد ۔

ٹُڈی ۔ م ۔ مؤل: ٹڈی] ۔ ٹر ۔ افواہ ۔ گپ ۔ ژھلراونہٕ بایتھ اَپُز شاوے ۔

ٹُڈ گوٚر ۔ ٹُڈ پھالاوَن وول ۔ ٹرباز ۔ افواہ تژ اون وول

ٹُرُن ۱۔ ن ۔ مؤل: ٹُرن] ٹھلنہٕ آمژ ویٚٹھ پوٚتھ کُلی لُنٛڈ ۔

ٹُرُن ۲۔ ن ۔ مؤل: ٹُرن < س: توٗر ۔ تُر ۔ م ۔ تُرتہٕ ۔ م ، پنجاٗبی: ٹُرنا] ۔ ژٔلُن (تہٕ دٕپِتھ گومرُن ۔

ٹُکُل ووٚہو ۔ نوٚن تہٕ وُٹکر ووٚہو ۔ سبٹھا کٔڈُر ووٚہو ۔ ووٗ ہوٚیس نہٕ برداش گژھہٕ ۔

ٹُکُن ۔ دَند وٕ ستی ژٕٹُن ۔ ٹُکھ دیُٛن ۔ زٕ دی کرٕنی (پننہٕ داوِ یا اَپُز)

ٹُکراوُن ۔ ن ۔ مؤل: ٹُکراو <وُچھو "ٹُکرٕ"] نِکراوُن ۔
نیٖک نیٖک کرُن ۔
ٹُکرٕ ۔ ن ۔ مؤل: ٹُکر <ہ: ٹکڑا] کُنیک) کانٛہہ لوکُٹ حصہٕ ۔
ٹوٹہٕ، کھٔنڈ ۔ چھَل ۔ پُرزٕ ۔
ٹُکرٕ باگے ۔ کانٛہہ چیٖز چھلہِ چھلہِ کرِتھ بأگرُن، حصہٕ
باگے ۔ کھنجہِ باگے ۔
ٹُکرٕ کرٕنی ۔ کُنہِ چھلہِ کرنہٕ ۔ حِصہٕ کرٕنی ۔ ژٕن کرُن ۔
کُنہِ چیٖزس پھٔٹرِتھ یا ژٕٹتھ لوٕکٕٹ لوٕکٕٹ ٹوٹہٕ
کرٕنی: (ورگہٕ پأٹھی) سخ چوب دِنی ۔ لأے
لأے اُڈی جہِ پھٹراونہٕ ۔
ٹُکھ ۔ ن ۔ مؤل: ٹُک <مُ، ہ: ٹوٗک <س: ستوکہ] ۔
ا ۔ پلوس بیتر کُنہِ جایہِ گومُت یا کوٚرمُت نیٖک
زوٗد ۔ ۲ ۔ پٔنس یا رٔزِ بیترِ لوٚگمُت یا دیٚتمُت ژھٕبن ۔
۳ ۔ نوٗنُک نابدُک بیتر لوکُٹ ٹُل یا پھوٚل ۔
۴ ۔ کانٛہہ لوٕکٕٹ تہٕ مزٕدار کتھ ۔ چاٹھ ۔
۵ ۔ ربابہٕ کھوتہٕ بڈٕ بجرُک ژون مصرٕن ہُند بنٛد
ٹُکہٕ ٹُکہٕ گرٛشھُن ۔ ا ۔ (کپُر بیتر) رٕنُن ۔ بیوٚن بیوٚن
گرٛشھُن ۔ ۲ ۔ (لُکرٕ بیترِ) نچہِ نچہِ کھنجہِ گرٛشھنہٕ ۔
ٹُکھ لگُن ۔ ا ۔ ژھبن ۔ منٛزس کُنہِ جایہِ ژھیٚنتھ یُن ۔
(پن بیترِ) ۲ ۔ نیٖک زوٗد گرٛشھُن ۔ (پلوس بیترِ
أتھرِ یا پیٚیہٕ کُنہٕ ستی)
ٹُل ۔ ن ۔ مؤل: ٹُل] کُنہِ چیٖزُک کانٛہہ بوٚڈ پٔہن پھوٚل
یا پھٹُل ۔ بڈٕ پٔہن ٹُج ۔ مٕ: نابدٕ ٹُل ۔ میٖرٕ ٹُل ۔
نوٗنہٕ ٹُل ۔
ٹُنٛٹِل ۔ ن ۔ مؤل: ٹُنل <س: تنٛڈٕ] کُنہِ چیٖزس دژٕ امٕژ
ٹھول یا ٹونٛگ خاصکرِتھ ڈٔبس کھوٚتمُت
ٹونٛگ ۔ کُنہِ جایہِ کھوٚتمُت پھٔکُٹ ۔
ٹُنٛڈاکھ ۔ ٹُڈی ۔
ٹُنٛڈٕ ۔ مؤل: ٹُنٛڈ <پڑاکرِ ت: ٹُنٛڈہ] ۔ یُس کُنہِ نوقصہٕ کٔنٛز
نٔر یا اتھٕ ہیٚ کارآسہٕ ۔ نٔرِ ژوٚٹ، اتھہٕ ژوٚٹ ۔
ٹُنٛگ، ٹُوٗنٛگ ۔ م ۔ مؤل: ٹُنٛگ <ٹوٗں ٹوٗں آواز پیٹھ ۔
شالہٕ ہٕنٛز یا ہوٗنی ہٕنٛز وٕدٕنٛچ زٕہٕتھ آواز (ہٕزلہٕ)
زٕہٕتھ باکھ ۔ (شٔری سُند) ووٗں ووٗں ۔
ٹُنٛگن اژُن ۔ ٹُنگہٕ رارٕے لاگنی ۔ ٹُنٛگہٕ دِنہٕ ۔ بڈٕ بڈٕ
وٕدُن ۔ باکہٕ ژھٹنہٕ ۔
ٹُنٛگہٕ ۔ "ٹُنٛگ" لفظُک جمع ۔ سٔبٹھا ٹُنگہٕ ۔ تہٕ دٕپتھ گو
وٕدن کرٕکہٕ ۔ باکہٕ باکھ ۔ بڈٕ بڈٕ وٕدٕنٛچ آواز ۔
ٹُنگہٕ ٹُنٛگ، ٹُوٗنگہٕ ٹُوٗنٛگ ۔ ا ۔ (شالن یا ہونٛبن ہٕنٛز)
سٕمِتھ ٹُوٗنگہٕ رارٕے ۔ ۲ ۔ (ہٕزلہٕ) باکہٕ باکھ ۔
ٹُنٛگراراے ۔ وُچھو "ٹُنٛگہٕ ٹُنٛگ"
ٹُوٗنی ۔ م ۔ مؤل: ٹُوٗنی ۔ ا ۔ ٹُوٗنٛچ عمل ۔ ۲ ۔ سٕتٕرِ چہِ جایہِ
ووٕکہٕ ووٕکھ (خاصکرِتھ چاروایِن) ۔
ٹُوٗنی تٕنٛی ۔ ا ۔ سٕتٕرِ چہِ جایہِ ووٕگن ہیوٚن ۔ ۲ ۔ (ورگہٕ
پأٹھی) اتھہٕ وٕٹُن ۔ ووٕزٕم دِیُن بنٛد کرُن ۔
ٹُوٗن ۔ ن ۔ مؤل: ٹُو] وٕٹُن ۔ بنٛد کرُن ۔ تٕرٛوپرُن ۔
(خاصکرِتھ جسمُک سُہ حصہٕ یُس وٕٹنہٕ واہراونہٕ

پیہ۔ اُس، اُچھ، اَتھ ۔ بیترٕ) (ورگہٕ پأٹھی)
کُنہِ کامہِ نشہِ پۆت ہیۆن۔

ٹُوناوُن۔ (اُچھ یا اُس) وٹہٕ ناوُن۔ بنٛد کرٕناوُن۔
ژٕوپرتھ تھوٗناوُن۔ (ورگہٕ پأٹھی) پھکھ
کھیٲوُن۔ دیوول کڑناوُن۔ پھاتہٕ ناوُنِ۔

ٹوٗپ[1]۔ن۔مۆل: ٹوٗپ <س: ستوٗپہ]۔۱۔ بٹُن۔
۲۔ بنگہٕ یا سوپہٕ ہنٛدِ تیٖہر ئِک پھۆنگ۔ مِ: بنگہٕ
ٹوٗپ۔ سوپہٕ ٹوٗپ۔ ۳۔ کوہہ تنٛتول۔ بالہٕ
تھۆنگ۔ تال۔ مُ: سُلیمانؑ ٹوٗپ۔ ۴۔ گونہٕ
ہٕنٛزٕ تالہ ہُندٕ وُلیُن۔

ٹوٗپ[2]۔ن۔مۆل: ٹاپ <مُ،ہ: ٹاپو]۔ سُہ زٔمیٖنہٕ ژٕگل
یتھ ژٕوپاسے آب آسہٕ۔ ژٕو، لانٛک۔

ٹوٗپۍ۔ م۔مۆل: ٹوٗپ <مُ ،ہ: ٹوپی]سوٗتھ کپرٕس
بنوومُت کلہٕ وُلیُن۔ اتھ چھِ سٮ۪ٹھاہ قسم مثلن فتی
لہٕ ٹوٗپۍ، پزاجہِ ٹوٗپۍ، بأڑٕ ٹوٗپۍ، ٹوٗپہٕ کوٗر۔ ٹوٗپہٕ
کھونٛٹھ، ٹوٗپہٕ سَلےٚ۔ ٹوٗپہٕ ژٕٹ، ٹوٗپہٕ شٕکھر]

ٹوٗپہٕ دَب دِیُن ۔ ۱۔ استانٛس بیترٕ پٮ۪ٹھ گُرٕھتھ ٹوٗپۍ
وأرِتھ دُشمنس بد کانٛچھُن۔ مخأِلفہٕ سٕنٛز تبأہی
کانٛچھنۍ۔ ۲۔ بےٚ یزتی موٗحسوٗس کرٕنۍ۔

ٹوٗپہٕ سَلےٚ۔ سو سَلےٚ یٮ۪مہٕ سٟتۍ ٹوٗپہٕ منٛزٕس پھمبکۍ فتی لہٕ
بران چھِ۔

ٹوٗپہٕ ہٕرٕش ۔ ٹوٗپہٕ سُوٗن وول۔ ٹوٗپہٕ گۆر۔

ٹوٗپہٕ گۆر۔ ۱۔ ٹوٗپہٕ ہٕرٕش۔ ٹوٗپہٕ سُوٗن وول۔ یُس ٹوٗپہٕ
بناوان آسہٕ۔ ۲۔ ٹوٗپہٕ کِنن وول۔

ٹوٗپہٕ وار۔ ٹوٗپہٕ سۆنٛب کپٕر۔ ٹوٗپہٕ برابر کپٕر۔ تیوٗت کپٕر
یِیتِس ٹوٗپۍ نیرٕ۔

ٹوٗپہٕ وول۔ ۱۔ یُس کلس ٹوٗپۍ آسہٕ۔ ۲۔ یُس ٹوٗپہٕ
کِنان آسہٕ۔

ٹوٗپۍ کھیٚنٛز۔ کأنٛسہٕ ہٕنٛزٕ ٹوٗپۍ ہٮ۪تھ ژٕلُن۔ (ورگہٕ پأٹھی)
ژٕکھر کڑنۍ۔ شرارتھ پھیٲٹُن۔ بدلہٕ ہیۆن۔

ٹوٗپۍ وائنۍ ۔ (ورگہٕ) بوٗ اری کرٕنۍ۔ اپری پپری
وائنۍ۔ مُ۔ دستار والُن۔

ٹوٗپۍ پھۆل۔ پنہٕ دَاون یا دَجہِ بیترٕ بنوومُت بٹُن۔
(یہ چھُ ڈُلوم آسان)

ٹوٗپۍ وأج۔ کُرتنہٕ یا کوٗٹھس بیترٕ کۆرمُت سُہ گوٗ دیتھ
منٛزٕ بٹُن چھُ پھسأوِتھ تھونہٕ یوان۔ کاج۔

ٹوٗپ کڈُن۔ سخ پٮ۪نٛدۍ کڈُن۔ نستہِ کنۍ کڈُن۔ تالہِ
کنۍ کڈُن۔

ٹوٗٹھ۔ن۔مۆل: ٹوٗٹ <پزاکرِت: ٹٹہٕ <س: ترٕٹہٕ]۔
ٹُب۔ تبأہی۔ مُصیبتھ۔ بد بختی۔ چھلہٕ چھانٛگر۔
شِکس۔

ٹوٗٹھ اَنُن۔ مُصیبتھ اَنُن۔ شِکس اَنُن۔ کٕرۍ مٕتس
کرٕأوی مٕتس پونۍ ژٕھنُن۔ نوقصان کرُن۔
پھٕش پھرُن۔

ٹوٗٹھ یُن۔ شِکس یُن۔ کٕرتھ کینٛہہ خراب گرٕھُن۔
کۆرُٹ کرٕ وومُت کولہِ گرٕھُن۔ تہٕ سپدُن

یِیمہٕ سٟتۍ نوقصان واتہِ ۔ ٹُب یُن ۔ تباہی گژھنۍ۔

ٹۄرا۔ ن۔ مۄل: ٹۄر۔ < س: کٹور] پھولنے پوش۔ سُہ پوش یُس وُنہِ وُتھے آسہِ تہٕ پھوٚلمُت آسہِ نہٕ۔

ٹۄر۲۔ ن۔ مۄل: ٹۄر < س: کٹور]۔ ا۔ اکھ سوٚن تہٕ ڈُلوم لویو کھٕبہٕ بانہٕ۔ ۲۔ بتہٕ کھنگ بوڑ کھوس (خاص گرِتھ تژامو)۔ ۳۔ کٹور (خاص گرِتھ ناوِ دکٹور)

ٹۄر۳۔ ن۔ مۄل: ٹۄر] یٔنڈر تلیکٕ پٹیم اَنڈ، امہٕ سٟتۍ چھُ یٔنڈرٕ تُل کٔنہٕ منٛز بنٛد روزان۔

ٹۄری سیٖۍ۔ اکھ کیٛمی ذاتھ یوسہٕ پوشہٕ ٹۄر ہِن ابل وِنس منٛزے پیوان چھےٚ۔

ٹۄس: ن۔ مۄل: ٹۄس] دوگ۔ مُش، مکھائی۔ نیوٚک۔

ٹۄسی دِنۍ۔ مُشتہٕ دِنہِ۔ مکہ لاینۍ۔ ڈگی لاینۍ۔ (ورگہٕ پأٹھی) ٹٲکہ یذادیُن۔ سِتم کرُن۔

ٹۄکر۔ م۔ مۄل: ٹۄکر < م، ہ: ٹوکری] کانوزٲن۔ ڈالی۔

ٹۄل ا۔ ن۔ مۄل: ٹۄل < انگ: سٹوٗل Stool] سٹول لفظُک ژھوٚٹ۔ ڈکھ ورٲے بیہنٛچ اوٚک نفری چوٚکی۔

ٹۄل ۲۔ ن۔ مۄل: ٹۄل < انگ: ٹُول Twill۔ اکہٕ کیپرٕک ناو۔

ٹۄل ۳۔ ن۔ مۄل: ٹۄل < انگ: ٹۄل Tool] ہتھی یار۔ سامانہٕ۔ مرمتکی اوزار۔

ٹۄل بکس۔ ن۔ مۄل: ٹۄل بکس < انگ: ٹۄل بوکس Tool -Box۔ سُہ ڈبہٕ یا صوٚندوٗق یتھ منٛز مرمتکی یا کانٛہہ کار کرنکی اوزار بیترِ چھِ تھوان۔

ٹۄل ٹۄل۔ ن < آوازِ پیٹھ۔ ا۔ (ہزلہٕ) وَدنٛچ آواز۔ ریٛنٛٹھ۔ ۲۔ (شُری سٕنٛدِ) أسہٕ بانٛچ آواز۔

ٹۄل ٹۄل لاگُن۔ ا۔ ریٛنٛٹھ لاگنۍ۔ ۲۔ (ہزلہٕ وِنان) اَکھتھ وَدُن۔ وَدن پینۍ لاگنۍ۔ ۳۔ أسہٕ باجہِ وانٛچ آواز کَڈٕنۍ۔ پینۍ وانۍ۔ ۴۔ ٹٲکہ موٹرٕک ہارن وایان گژھن۔

ٹۄنٛٹۍ۔ م۔ مۄل: ٹۄنٛٹۍ < س: تژوٹہِ/ تُنڈ۔ ا۔ جٔجیرِ ہٕنٛزِ نیٚہ ہُنٛد سُہ توٚنتھ ہیوٚ حصہٕ یُس تموک چنہٕ وِزِ أسس منٛز تھوان چھِ۔ ۲۔ نَلہٕ ہُنٛد یا کُنہِ چیزٕک سُہ حصہٕ یپأری تتہٕ آب نیران چھُ۔

ٹۄنٛٹھ۔ ن۔ مۄل: ٹۄنٹ] جۄنٛٹھ دِتھ آبہٕ منٛزِ گرن رٔٹن وول اکھ جاناوار۔

ٹۄنٛچ۔ ن۔ مۄل: ٹۄنٛچ]۔ ا۔ پھسہٕ کلہٕ۔ ۲۔ اکھ جاناوار۔

ٹۄنٛچ کھارُن، کھالُن۔ (گندنس منٛز) بأزی کھارٕنۍ۔

ٹۄنک۔ ن۔ مۄل ٹۄنٛک < س بٹنکہ] دیأتُسیٖن مسکہٕ۔

ٹۄپ ا۔ ن۔ مۄل: ٹۄپ < س: ستوپہٕ] کلکی وال۔ مَس ٹٔپل۔ سوزنانہٕ یِس زیوٚٹھ تہٕ گوٚن مس آسہِ یا یِس وۄسرِ کھوٚسرِ مٔس آسہِ۔

ٹُپی چھُرٕ۔ سوزنانہٕ یٚمس مَس آسہِ چھتیوٚمُت۔ سو یِس سفید مس آسہِ۔ بُڈٕ زنانہٕ۔

ٹُپی کَڈٕ کَڈ۔ اکھ أکس ٹۄپ کَڈُن یا مستس لَمُن۔ (لڑایہٕ بیترِ وِزِ) (ورگہٕ پأٹھی) دوٚن زنانن

ہنٛز ترٛژھ ہَرہَر یتھ منٛز نہٕ تم اکھ أکس کینٛہ تہِ باتیٕ تھَوَن۔ ٹُٕیلہٕ ٹٲپل۔

ٹُٕیکاسٕ۔(ل۔م (سوزٕنی یَس ٹۆپ آسکھ کوسُمت۔ (ورگہٕ) کٔڈِتھ ژھنی مٕژ یا چھُہٕ لَد زنانہٕ۔ بوٲری گرِتھ ترٛأ وٕمژ زنانہٕ۔ یہ چھُ زنانن ہنٛدِ باپتھ اکھ بوٚڈ سزا مانہٕ یوان۔

ٹُٕیکھَکھر۔مستہٕ رٔٹتھ کھکھر۔مستہٕ رٔٹتھ پتھرِس لتھہٕ ناوُن۔ (ورگہٕ پٲٹھی) کأنٛسہِ زنانہِ سٕتۍ بوٲری کرٕنی۔

ٹُٕیلہٕ۔بٕچُر تھَوَن وول۔

ٹُٕیلہٕ ٹٲپل (کرٕنی)۔ اکھ أکس ٹۆپ کڈُن (لڑایہِ بیترِ وِزِ)

ٹُٕپٲل۔ یِس جٔہہٕ کلہٕ آسہِ۔جۆٹ۔ یِس وٕسرِ کھوٕسرِ مَس آسہِ۔

ٹۆپ۲۔ن۔مۆل: ٹَپ۔ا۔ژٕرٛٹ۔ تیُتھ ٹاس یُتھ پپٕنٛد ژٕرٛٹ کھیٚیہ۔۲۔سُہ یاتہِ تیمٕ ژٕرٛٹ یا ٹَپہٕ آسہِ کھیۆمُت۔مِ۔وُٹوپ،ترٛٹۆپ۔

ٹۆٹ۱(ٹٹ)۔ن۔مۆل:ٹَٹ۔ا۔کپسہِ بیٲلی پھۆل، کپسہِ کوڑ۔۲۔کُنہِ چیزٕچ رژھا پیٚنٛژا۔م،تھَنہِ ٹۆٹ

ٹۆڑ تیل۔کپسہِ بیالٕن ہُنٛد تیل۔

ٹۆڑ چرٛکھ۔ٹۆڑ ینٛدٕر۔کأڑی ینٛدٕر۔

ٹۆڑ ینٛدٕر۔وُچھِو "ٹۆڑ چرٛکھ"

ٹۆٹ۲۔ ن۔مۆل: ٹَٹ <پڑاکرت: تَٹ ٹہ او۔ ا۔بٲرگر۔۲۔لوگٹ گر۔۳۔(ورگہٕ پٲٹھی)

یَس ٹٕٹ ہِنٛدی پٲٹھی کأم ہیٚزِ۔سُہ یُس کأنٛسہِ ہُنٛد بٲرگر ہیوٚ آسہِ۔پٕلوٕ۔

ٹٕٹ وول۔بٲرگری وول۔سُہ یُسنٛد پیشہِ ٹٕٹَن کٕنِتھ مال اوریور سارُن آسہِ۔

ٹۆڑ۔وُچھِو "ٹۆٹ" لفظُک جمع۔کپسہِ بیٲلی پھٕلی۔کپسہِ کأڑی۔(ورگہٕ پٲٹھی) پھٕترٕتھ،خوشکِتھ سیٚتھ۔

ٹۆڑ اَنٛز۔پھٕترٕتھ اَنٛز۔خوش کٕنِتھ کھارٕنی۔

ٹۆڑ آنٛچار۔(ورگہٕ) یُس نہٕ کُنہِ کَنہٕ آٹٕنٛز واٹٕنٛز یُس خوشکِتھ کھارِ۔یُس ٲری کٕٹنٛز تہٕ تأری کُٹ اَنہِ۔یُس نہٕ ڈینٛجہِ تٕلی تہٕ نہٕ ڈینٛجہِ پیٚنٛٹھی آسہِ۔

ٹۆڑ لَد۔سیٚرٕل۔کھوٕکھسی لَد۔سیتہِ لَد۔

ٹۆڑ تِنٛز۔أکی تہٕ گٔلی تِنٛز۔سٕتۍ سیٚتھ تِنٛز۔خوش کٕنِتھ کھسٕنٛز۔

ٹۆڑ ہۆنٛڈ ہیوٚ۔بُسہٕ گٕتھ ہیوٚ ہ۔ نٕرم مِزاز۔یُس لٕکن تھوکن ہکم دارِ تہٕ کٕہنٛز ونہِ نہٕ۔

ٹۆٹرَن۔ا۔وٕرٛڑھے۔۲۔(لرِ گنہٕ آسنہٕ کَنٛز) جایہِ کون۔

ٹۆٹراوُن ،ٹۆٹرُن۔ا۔جایہِ کون کرُن۔۲۔زینہٕ نس کماوِنس نہٕ وَتھ دِنٛی۔

ٹۆٹھ۔(تیوٚت تۆمُل بیترِ) یوٚت ٹٹھلِس واتہِ۔وزنہٕ کَنٛز ڈاے ترٛکھ۔پنٛداہ سیر۔

ٹۆک۔ ن۔مۆل: ٹَگ <مُ،ہ: ٹَگ]۔دیدٕ دوٚز۔ جُرتی۔وُچکہٕ۔چالاکھ۔یَس ہِکہِ کِچہٕ گرِٛژھ نہٕ۔ یِس بٕٹسہِ ریٛنٛزی گرٛژھَن۔م،ٹٕچ۔

ٹۆل ا۔ ن۔مؤل: ٹۆل]ا۔أچھ گوٗل۔۲۔بےٚ طور ویٗنٹھ أچھ۔

ٹۆلی ویۆٹھ۔یس بجہٕ تہٕ وٚتھِجھ أچھ آسن۔یس بجہٕ ٹوجہٕ آسن (ریٚشھہٕ پأٹھی)

ٹۆل ۲۔ ن۔مؤل: ٹُل <پڑاکرِت: ڈُلہٕ] دانہٕ گگک ڈکھیتھ پیٹھ بانہٕ تھوٚ دچھ روزان تہٕ ریٚہہ چھےٚ ہیوٚ رُکن لمان۔

ٹۆہل۔سُہ یُس گری رَچھنک کار آسہٕ کران۔

ٹوپہٕ۔ن۔مؤل: ٹوپ <پراکرت: ٹوپہٕ۔ا۔کھوٚب۔ بڈٹوٗپی۔۲۔انگریزی ٹوٗپی۔ہیٹ۔

ٹوٹل۔ن۔مؤل: ٹوٹل <انگ: ٹوٹل Total] کل میزان۔

ٹوٹم نَے۔سُہ مقام یا حالتھ یتہٕ پرٛتھ رنگہٕ وبرٛ ھے آسہٕ۔ واوآسہٕ۔

ٹوٹم نیہٕ واتُن۔تتھ حالژ واتُن یتھ منٛز پرٛتھ رنگہٕ ٹوٹہٕ، وبرٛ ھے یاواوپیٚہ یایتہٕ کُن تہٕ نُرزنگ پلہٕ نہٕ۔

ٹوٹہٕ ا۔ن۔مؤل: ٹوٹ <س: تُرٹہِ]۔کُنہِ بڈٕ چیز منٛز ژوٗٹمُت کانٛہہ لوکُٹ ٹکرٕ۔مِ، کرٕ ٹوٹہٕ، کپرٕ ٹوٹہٕ۔

ٹوٹہٕ ۲۔ن۔مؤل: ٹوٹ <س: ترٛوٹہٕ] چیٚٹ۔مٹہٕ دأری۔ ناحقک ٹھیکہٕ۔

ٹوٹہٕ ۳۔ن۔مؤل: ٹوٹ۔<ہ: ٹوٹا]۔کارتوٗسک کھوکھہٕ۔

ٹوٹہٕ ۴۔ن۔مؤل: ٹوٹ <س: تُرٹہِ] کینہٕ کنہٕ نٕس یا ہنٛس منٛز یُس نوقصان گژھہِ۔گاٹہٕ۔

ٹوٹہٕ پیۆن۔کینہٕ ہنٛس کنہٕ نس منٛز گاٹہٕ گژھُن۔ نوقصان گژھُن۔چیٚٹ برٕنی پینٛز۔

ٹوٗٹھ۔مؤل: ٹاٹھ <س: تاتہٕ۔ا۔یُنٛدیا تیٚچ ماے موٚحبتھ آسہٕ۔وٚسہٕ آسہٕ۔شرٛ پتھ آسہٕ۔۲۔یُس یایہٕ پرٛیپہٕ۔۳۔ٹاٹھنیارٕ کٔنی کانٛسہِ ونہٕ یوان۔مِ، مامہٕ ٹوٗٹھ۔

ٹأٹھی پۆن۔کانٛسہِ عزیزسٕنٛدِ مرنک دوکھ، غم یا ماتم ہیترٕ۔

ٹأٹھی دَگ۔کانٛسہِ پننٛی سٕنٛدِ مرنک دوکھ (ووہوتہٕ)

ٹأٹھی دَگ پینٛز۔ا۔کانٛسہِ ٹأٹھی سٕنٛدِ مرنک دوکھ پیۆن۔کانٛسہِ کانٛہہ پنُن مرٛتھ گژھُن۔۲۔اکھ ووہو۔مِ۔تس پینٛز ٹأٹھی دَگ یُس اپُز وَنہٕ۔

ٹأٹھی کھاو۔یہ چھ تس پھیٚشل زأنتھ ونان یسٕنٛدِ آسنہٕ کٔنی تسٕنٛدی ٹأٹھی اکھ أکس پتہٕ مَرن۔(یہ چھُ ووہوتہٕ) مِ، ٹأٹھی کھاوَل۔

ٹوٗٹھُن۔ن۔مؤل: ٹوٗٹھ <س: تاتہٕ]۔ڈٕے گژھن توٗشن، کانٛہہ کانٛسہِ ہیٚتھ مہربان روزُن یا سپدُن۔ خوش روزُن۔

ٹوٗٹھکہٕ، ٹوٗٹکہٕ۔مؤل: ٹوٗٹھک <س: ترٛٹکہِ۔ا۔کُنہِ منٛز رژھاپہنٛزا۔۲۔جٹہٕ۔خوش گُفہٕ ہنا۔

ٹوڈرمٕلی حساب۔اتھ سٕٹ حساب۔نیٚٹھی اوٚنگجہٕ حساب۔ پیٚٹھی پیٚٹھی یا أنگہٕ ؤنی ستہٕ کٔنیک اند از لگاوُن۔

ٹوڈی۔<ہ: ٹوڈی <س: ترٛوٹکی]۔ہندوستأنی موٗسیقی منٛز اکھ راگنی۔صوٗفیانہٕ موٗسیقی منٛز اکہِ مقامُک ناو۔

ٹور۔ ن۔ مؤل: ٹار < س: تاڑ]۔ اُچھ ہُند نیبر یم پرٕ دِ
یُس وٹنہٕ وَہراونہٕ یوان چھُ۔

ٹارِ کھسُن۔ فکرِ کھسُن۔ مَنس برابریُن۔ پسندیُن۔
آنٹہِ کھسُن۔

ٹاری گوٕنی۔ نیٖنڈر ہسٕنی۔ غوٗنوٗدگی باسٕنی۔ کأف کھسٕنی۔

ٹاری ییٖنی۔ ٹاربن دود کرُن تہٕ بُنہٕ کھسُن

ٹور پیوٚن۔ (ورگہٕ پأٹھی) کینٛہہ وُچھتھ تمیُک سخ
لوٗب گژھُن یا تمہِ باپتھ وُزٕ وُز گژھُن۔ کانٛہہ
چیز بیترٕ وُچھتھ سُہ ہنُک خیال گژھُن۔

ٹور تُلُن۔ کُنہٕ (چیزس) مازُن۔ غور کرُن۔

ٹور کُنہٕ پیٹھ آسُن۔ کانٛہہ چیز ہنہٕ باپتھ تتھ پیٹھ نظر
آسٕنی۔ م، تس چھُ میٲنہٕ ژادرِ پیٹھ ٹور۔ کانٛہہ یا
کینٛہہ پانس کُن سیٚزرٕنہٕ باپتھ تس یا تتھ پیٹھ نظر
آسٕنی۔

ٹور وتُلُن۔ شوق برابریُن یا پوٗرٕ گژھُن۔ کانٛہہ چیز
اُچھٕ تُلٕریُن یا آنٹہِ کھسُن۔

ٹوسہٕ ٹوس۔ اکھاٗ کس ٹوٗسی دِنی۔ اکھاٗ کس مُشتہٕ دِنہٕ، مُکہٕ
بازی۔ اور یوٗر نیکی دِنی۔

ٹوسہٕ ٹوس ووٕنی تھٕنی۔ مُشتہٕ مُشت ووٕنی۔ لایہٕ لاے
تہٕ مارٕ مار ووٕنی تھٕنی۔

ٹوسٹ، ٹوس۔ ن۔ مؤل: ٹوسٹ < انگ: ٹوسٹ
Toast۔ بُڈراٗوِتھ یا نارس ہوومُت ڈبل
ژوچہِ ژٔگل۔

ٹوک ا۔ ن۔ مؤل: ٹاک]۔ رِکابہٕ ہنٛدی پأٹھی ٹاسر اکھ
کتریوٗ بانہٕ۔

ٹأ کی گکھر۔ ل۔ م، دوٕن ٹاکٕن منٛز باگ رٕٹتھ کُنہٕ
چیزس گس دیُن۔ (ورگہٕ پأٹھی) بڑٕ احتیاطہٕ
سان ژٔوٗرٕ کھوٚت کُرتھ کانٛہہ کأم کرٕنی۔

ٹأ کی ہَر۔ ل۔ م۔ کأنٛسہِ ہُر یمانہٕ بتہٕ ٹوک میلنس
پیٹھ لڑأ ے۔ موٚمؤ لی کتھِ پیٹھ ہر جگرٕ۔

ٹوک ترٛاوُن (ورگہٕ) بےٚ شرٕم پأٹھی پچھُن یا اتھٕ
وَہرُن۔ دیوأ لی زٕ دآسُن۔

ٹوک تھاوُن۔ وُچھو "ٹوک ترٛاوُن"

ٹوک ۲۔ ن۔ مؤل: ٹاک] اکھ بیمأری یمہٕ سٟتی چاروایِن
سأری دَند چھِ الان۔

ٹوکَن۔ ن۔ مؤل: ٹوکن < انگ: ٹوکن Token۔
ا۔ یِژ پأٹھی اکھ سَرتلہِ ٹُکرٕ یتھ پیٹھ نمبر دِتھ چھِ
آسان، یہ چھِ بنکس پیٹھ روپیہِ کڈنہٕ خأطرٕ
چک برن وأ لس دِوان یُس سُہ پتہٕ وارِ پیٹھ
روپیہ رٹنہٕ وِزِ پیش کران چھُ۔ ۲۔ سُہ نشانہٕ یُس
لاسن بیترٕ برنہٕ وِزِ رسید پُرٕ ٹھی دِنہٕ یوان چھُ۔
۳۔ حوالہٕ گی ہُند نشانہٕ۔

ٹولہٕ۔ ن۔ مؤل: ٹول < م۔ ہ: ٹولا] دوٗر۔ جماتھ۔
قُبیلہٕ (یِژ پأٹھی ہزلہٕ سان ونان)

ٹونڈ۔ ن۔ مؤل: ٹأنڈ]۔ سُہ زٔمین یُس وایُن کیٚت
ژُنٛگریا سخ آسہٕ۔

ٹۄنگ ،ٹۆنگ ۔ ن ۔ مۆل: ٹۄنگ <س: تنٛگہ ۔
ا۔ٹاس یا ژُنٛگ دِنٛگ ہِتھی یار (خاص کرِتھ ہٕسی تِس) ۲۔ڈوٗکر یا تیشہِ ۔م ۔فرہادٕ سُنٛد ٹۄنگ ۔
۳۔ٹاسہِ واسہِ ستی (ڈٕکس بیترِ کھۄتمت) ٹٔنٛیل ہیوٚ۔

ٹۄنگہِ وول ۔ٹۄنگہِ ستی ژُنٛگی دی دی ہٕسی تِس پکہِ ناوَن وول ۔ ہۄس پکناوِن وول ۔ ہٕسی وول ۔
(ورگہِ پٲٹھی) (لۆکن) ہکھی ہکھی کرن وول ۔
پیچھ پیچھ کرن وول ۔

ٹۄنگ کھسنٕی ۔ ٹاس واس پینہِ ستی ٹٔنٛلی کھسنٕی ۔

ٹۄنگ کھارٕنی ۔ٹۄنگن کھاٮ۪نی ۔ا۔ ٹاس واس دِتھ ٹٔنٛلی کھارٕنی ۔۲(ورگہِ) سخ لاینُن ۔

ٹۄنگن (ٹانگن) ۔أڈی جہِ کھانکھر ۔ٹاس واس لگنہِ چہِ جایہِ کھٔتِھ متی ٹٔنٛلی ۔

ٹۄنگن (ٹانگن) نیرٕنی ۔ أڈی جہِ نَنہِ نیرنہِ ۔
کھانکھر نیرٕنی (ورگہِ) ہُرتھ پیوٚن ۔

ٹۄبُر ۔ن ۔مۆل: ٹوبر <م ،ہ: ڈبری ۔ گجراتی : ڈَبڑُو] ۔
اکھ بوٚڈ ڈیپہن کٹۄر چالہ بانہِ (خاصکرِتھ گترٕ ٹُو)

ٹۄپہِ کٲم ۔ پوٹ یا زٔری بیترِ چھاوٕنچ کٲم ۔ چکن دۆزی ۔ پٲڑ کٲم ۔ زٔری کٲم ۔ تِلہِ دۆزی ۔
سوزنہِ کٲم ۔

ٹۄپہِ دار ۔ یتھ ٹۄپہِ کٲم آسہِ کرِتھ ۔ زٔری بیترِ چھأوِتھ ۔ سہِ پلو یتھ چکن دۆزی آسہِ کرِتھ ۔

ٹۄپہِ ہٕرٕش ۔ٹۄپہِ کڈن وول ۔ چکن دۆز ۔ تِلہِ دۆز ۔
زٔری بیترِ چھاوَن وول ۔

ٹۄپہِ ہٕرٕشن ۔ (ل ۔م) زٔری بیترِ چھاونچ ہٕرٕشن ۔
(ورگہِ) سوزٔنی یوسہِ بےٚ شوٗنکی پٲٹھی کتھہِ ستی ژوٚپ ہیٚیہِ یا ٹۄپھ دِیہِ ۔

ٹۄپر ، ٹپٕر ۔م ۔مۆل: ٹوپر (وُچھو "ٹوٗپ") سو (کٹ یا زٔنی) یس دۆسرِ کھۄسرِ تہِ مالہِ مَس آسہِ ۔ یس مستس زٕٹھ آسہِ ۔

ٹۄپھ ۔م ۔مۆل: ٹوٗپ ۔ ا۔ زہرِ پلہِ کیٚمی سُنٛد ژوٚپ ۔
ہِرپھ سُنٛد ، گُنسہِ ہُنٛد یا بیٚیہِ کانٛسہِ کیٚمس کرٕلہِ سُنٛد پچھِن یُس پچھنی تُلہِ یا أندری زہر پھالاوِ ۔
۲۔پچھنی ۔ گشُن ۔۳۔ سیتھ ۔پرٕش ۔۴۔ بزٕیش ۔
ووٚکش ۔۵۔ کینہہ ناکارٕ کرنس کُن کل ۔
۶(ورگہِ پٲٹھی) ضَرَر ۔

ٹۄپل ۔ا۔(سوٗرپھ یا کانٛہہ کیوٚم بیترِ) ٹۄپھ دِنہِ وول ۔یُس ٹۄپھ دِیہِ ۔یَس ٹۄپھ دِنٛگ عادَتھ آسہِ ۔۲۔ (ورگہِ پٲٹھی) سہِ زوٗن یُس بیٚین ضررآسہِ واتناوان ۔

ٹۄپہِ مارنہِ یِہ ژمہِ ہِنٛد بن تمن داینن نمہِ ستی ژبل دِتھ رٕبے یا پچھنی ہمہِ راوٕنی یمن پچھنی آسہِ ۔

ٹۄپھ آٮ۪نی ۔ سیتھ یا یلتھ آٮ۪نی ۔۲۔ پرٕش ووٚٮ۪نی ۔

ٹۄپھ دِنی ۔ کانٛسہِ زہرِ پلہِ کیٚمی سُنٛد (سرپھن گنسہِ بیترِ ہُنٛد) ژوٚپ ہیوٚن ۔ (ورگہِ پٲٹھی) کانٛسہِ ضرر واتناوُن ۔ ترٛشہ کتھ کرٕنی ییٚمہِ ستی بیٚیس ژٕر

ووتھہٕ۔

ٹوپھ مۄڑنی یا موڑنی ۔۱۔ ٹوپہٕ ہنز دَگ شیٛہلنۍ یا ہمنۍ ۔۲۔ کانٛہہ تُپش بیترِ لوٚتنۍ (بوچھ ہنز بیترِ) ۳۔ بڑیش یا ووٚکش گُنہٕ شیٛہلاوٕنی ۔۴۔ گُنہٕ تیٚہہ یا تیزی کم گژھنۍ یا ہمہٕ راوٕنی ۔ م، زیادٕ گرم گرِی زہن نہٕ ٹوپھ ہیٚش گژھبس مۄرناوٕنی ۔

ٹوپھ ووٚتھنۍ ۔ کشن یُن ۔ چھنۍ ووٚتھنۍ (ورگہٕ پاٹھی) پرٕش ووٚتھنۍ ۔

ٹوٹل (ٹوٹول) ۔ ٹوٚٹی اَنن وول کتھِ کتھ پیٹھ خوشکبتھ کھارن وول ۔ م، ٹوٹج ، ٹوٹنۍ ۔

ٹوٹم ۔ن ۔ ٹوٹم < س: ترُٹکہٕ] ۔ چیٹٕ ۔ ظلم ۔ جبر ۔

ٹوٹہٕ ۔ بٕبل ، یُس اَسان بازی تارِ نٕبتھہٕ ۔

ٹوٹن ۔ ن ۔ مۄل: ٹوٹ < س: ترُٹہِ] ۔ کامنۍ گژھن ۔ پرٕ پیوٚن ۔ پٕش پیوٚن ۔۲۔ بیٛہنہٕ یا روزنہٕ باپتھ برابر جاے نہٕ آسنۍ ۔ پوٚر گذارٕ نہٕ آسُن ۔ مشکلن گذارٕ کرتھ ہیکُن ۔۳۔ بگرُن ۔ پڑون ہیوٚ یا پڑانو حیبونہٕ روزُن ۔ ڈلُن ۔ نہ لگہٕ ہار بنُن ۔

ٹوٹن واد ۔ وہژ ھے پینۍ ۔ کامنۍ گژھن ۔۲۔ نہ لگہٕ ہار گژھُن ۔۳۔ مُصیبتھ ، پریشانی ۔ چیٹٕ (کانٛسہٕ ہُندِ ظلمہٕ ستی)

ٹوٹن یِن ۔ ٹوٹھ یُن ۔ تنگی یِنۍ ۔ کابہٕ تان گژھُن ۔ واو پیوٚن ۔ گُنہٕ لایق نہٕ روزُن ۔

ٹوٹھ ۔م ۔ مۄل: ٹوٹ ۔ < پڑاکرت ۔ ٹھُنٹھ ... مَل

پھٕلی ، ووٚنن پیٛنٹی یا گاسہٕ بیٛول بیترِ یَس پھمبس یا پیرس پھیُر دِتھ کڈنہٕ یوان چھُ ۔۲۔ ٹوٹہٕ ۔ مۄڑر مقراض ۔ اَسان اَسان پھرن وول ۔

ٹوچہِ ۔ ٹوٚلی ۔ وٚتچھِ اُچھ ۔

ٹوحل ۔ ٹوٚلی ویوٚٹھ ۔ یِس وٚتچھِ اُچھ آسَن ۔

ٹور ۔ ن ۔ مۄل: ۔ ٹور < آوازِ پیٹھ] ۔ دستہٕ پکنۍ آواز ۔ دَستہٕ چھور ۔

ٹور پکنۍ ، ٹور لگنۍ ۔ چھور پکنۍ ۔ دَستہٕ لگنۍ ۔ میاد مُسِل گژھُن ۔ (ورگہٕ پاٹھی) خوفہٕ ستی مادان پھیرُن ۔ ہمتھ نہٕ روزٕنی ۔ کوٚٹھی پھٹنۍ ۔

ٹوکمٹُج ، ٹوکم ٹز ۔ اکھ اَبی جاناوار (گرٕ یرسن) ۔۲۔ یہ لفظ چھُ ووہو پاٹھی تہِ استیمال سپدان ۔ م، ٹوکم ٹُج ہش کھمن ۔

ٹوکنۍ ۔م ۔ مۄل: ٹوکنۍ < س: ہتک ۔۱۔ اکہِ قسمُک ہچو دوگُر ہیوٚہ ۔ اکھ شُری تماشہٕ ۔۲۔ ماز دَگنۍ گوش پُر ۔ (ورگہٕ) سوزٕنی یَس ٹوکنۍ ہِش آسہِ گامڑ یا کوٚب آسہِ دژ امُت ۔

ٹوکہٕ ۔ن/م ۔ مۄل: ٹوک < ک: ٹوکھ ، مۄل: ٹوک < س: ہتک] ڈسی ڈسی ۔ ٹھوس ۔ یہ نہٕ پھوکہٕ آسہِ ۔ م: ٹوکہٕ ماز بیترِ ۔

ٹوکہٕ روڈر ۔ ٹھوس لڈر ۔ بوٚرُت لڈر ۔

ٹوکہٕ ماز ۔ ڈسی ڈسی ماز ، یُس نہٕ پھوکہٕ آسہِ ۔

ٹوکہٕ سوٚر ۔ (پھرٕوی پھٹر اَوی ، دَب دَب دِتھ گُنہٕ

چیزَس بیتر گوٚمُت) چھُر ـ ژٕن ـ

ٹوکہٕ سۄر کرُن ـ ۱ ـ ژٕن کرُن ـ ۲ ـ (ورگہٕ) سخ لایُن

ٹوکہٕ سۄر گژھُن ـ (کُنہِ چیزَس پھٹنہٕ ستۍ) چھُر،

ژٕن یا سوٚت بیترِ گژھُن ـ (ورگہٕ پاٹھۍ) ژوٗر

یکی یکی یا زیادٕ کاٚم کوٚٹ کرنہٕ ستۍ سخ تھکُن ـ

ژھیٚنتھ پیوٚن ـ

ٹوکہٕ وُن ـ ژٕ گتھ کُنہِ داتس بیترِ کانٛہہ چیز ویز بناوُن ـ

کینٛہہ بناونہٕ باپتھ کانٛہہ دات دَبو کڈُن ـ ٹوکہٕ

ناوُن ـ

ٹوکھ ـ ن ـ موٗل: ٹوک < س: ستمک ـ دوکریٛک یا تھی

بیٛہ کُنہِ ہتھی یا رُک ٹاس یا دَب یُس کُنہِ ژرٹہٕ

بیٛہناونہٕ یا دَگنہٕ باپتھ دِنہٕ یِیہ ـ ۲ ـ لوٚت کھرٛنو ـ

مِ، ژاسہٕ ٹوکھ ـ

ٹوٚگج ـ م ـ موٗل: ٹوٚگج ـ ۱ ـ لوکٹ جماتھ یا چھوکھ ـ

موٗنڈج ـ ۲ ـ (ورگہٕ) سۄسرِ گۄسر ـ ژوے بیترِ ـ

ٹوگجہ گرنہِ ـ ژوٚیہ کرنہٕ ـ سازش کرٕنۍ ـ

ٹوٗگر ـ ن ـ موٗل: ٹوٗگر ـ ۱ ـ کھنگر ـ سوسپر یتھ کوٚندِ منٛز

شکل آسہٕ بگر پھرٕ ـ ۲ ـ ژھوٹینگہٕ ـ

ٹونبل ـ یس ڈیکس ٹیٚنٛٹیل آسہِ، ٹونگ آسہِ ـ ٹوٚنگل ـ

ٹوٗنڈ ـ م ـ موٗل: ٹوٗنڈ < س: تُنڈ ـ ۱ ـ گسہٕ ینہٕ ستۍ کُنہِ

چیزَس اَندَس پیٚٹھ تونٛتھ ہش دژاہرٕ یا ہجر ہیوٚ

گوٚمُت ـ خاص کرِتھ مہلس بیترِ ـ ۲ ـ کلس ٹھول

ہش دژاہرٕ یا کھوٚتمُت ٹیٚنٛٹیل یا ٹونگ ـ ۳ ـ کُنہِ

اوزارس یا اَنگس بیترِ تیٚتھ نوٗقص ییٚمہِ ستۍ سُہ

سوٚم پکہٕ نہٕ یا ییٚمہِ ستۍ کامہِ کارس منٛز کھٕر ییہ ـ

ٹوٗنڈَل ـ یس یا یتھ ٹونڈ آسہِ ـ

ٹوٗنڈ لد ـ یس یا یتھ ٹونڈ آسہِ ـ یس نہٕ تگنہٕ کنۍ

کارس کوس آسہِ یوان ـ

ٹوٗنڈٕ کاسنۍ، ٹوٗنڈ ینٛنۍ ـ (کُنہِ چیزَس) ہجر ژٕلراوُن ـ

ہجر کاسُن ـ کانٛہہ چیز بیترِ سوٚم کرُن یتھ سیوٚ ددَرٕ ـ

ٹوٗنڈ ینۍ ـ ل ـ م ـ مہلس بیترِ زیادٕ گسہٕ ینہٕ ستۍ تونٛتھ

ہش نیرٕنۍ ـ (ورگہٕ) کُنہِ کامہِ کارس بدناٚمی

گژھنہٕ کنۍ ٹھوٚنٛتھ ینۍ یا کھٕریُن ـ

ٹوٗنڈٕر ـ ن ـ موٗل: ٹوٗنڈٕر <وُچھو ''ٹوٗنڈ''] کھُک بیترِ

موٗلہٕ زنٛڈ ـ

ٹوٚنگُر ـ ن ـ موٗل: ٹوٚنگر < س: ٹنگہ] ـ پردار دَن کرِتھ

زٔمین کھنہٕ نک اکھ آکہٕ ـ اتھ چھ ترٛے قسم ـ

یتھ کھلہِ پٹہٕ پھَل آسہِ تتھ چھِ پاٚترٕ ٹوٚنگر ونان تہٕ

یتھ تو ٹٹل کج ہش آسہِ تتھ چھِ ونان کلۍ ٹوٚنگر ـ

لوکٹس پاٚترٕ ٹوٚنگرس چھ کھاٚنۍ ونان ـ

ٹوٚنگری پُر ـ ٹوٚنگر یٛک سُہ دَن یتھ پاٚترس نش مانگُن

ہیوٚ آسان چھُ ـ

ٹوٚنگری پوٗتُر ـ ٹوٚنگری پھَل ـ ٹوٚنگر یٛک شستر حصہٕ یُس

کہہ چالہِ آسہِ تہٕ ییٚمہِ ستۍ کھنان یا کینٛہہ ٹلان چھ

ٹوٚنگُر الوٚند ترٛ اوُن ـ ۱ ـ پتے روزُن ـ تھیچھے نہٕ ٹلنۍ ـ

اگادِ گژھُن ـ ۲ ـ مورد واتنس وۄمید وار روزُن

(ملکھاٗشَن ہُنٛد قبرستانس پیٹھ) (دپان چھِ یِیلہِ مورٕ دِنہٕ واتنہٕ کٔنی ملکھاٗشَن ہُنٛد کار بہتھ چھُ گرٛھان تیٚلہِ چھِ تِم قبرستانس پیٹھ گُلس بیترِ ٹۄنگُر الونٛد ترٛاوان) یہ چھُ اکھ توہم زِ امہِ سٟتی چھُ ؤڈراونہٕ خاطرٕ مورٕ دِواتان۔

ٹۄنگُر گرٛھُن ۔ (بجرٕ یا گُنہِ دادِ بیترِ سٟتی) چوٗنگُر گرٛھُن ۔ کوٗیُن گرٛھُن ۔ چوٗنکھر گرٛھُن ۔ کوٗب نیرُن ۔ کوٗ و گرٛھُن ۔

ٹۄنگرُن ۔ ن ۔ مۄل: ٹۄنگر < ۄ چھو ''ٹۄنگر'' ٹۄنگُر گرٛھُن ۔ کاوُرُن ۔ چوٗنکھرُن (ترٕ بیترٕ سٟتی)

ٹیٚچ ۔ م ۔ مۄل: ٹیٚچ < ک: ٹیۆک لفظُک ماد < پرٛاکرِت: ٹِکہ ۔ < س: تِلکہ] ۱۔ لوکُٹ ٹیۆک ۔ لوکُٹ داغ ۔ ٹکھ ۔ ۲۔ لوکُٹ اٗبی جاناوار۔

ٹیٚچل ۔ ن ۔ مۄل: ٹیٚچل < س: ٹِکسہ + اِلہ]۔ ٹیٚچہٕ ہور۔ ڈٔبہٕ ہور۔ یتھ یا لیس ٹیٚچہ آسن ۔ مِ ۔ مٔچھِ ٹیٚچل۔

ٹیٚچہِ ہور ۔ ن ۔ مۄل: ٹیٚچہٕ ہار < پرٛاکرت: ٹِکہ < س: تِلکہ + شار] ۱۔ لیس یا یتھ ٹیٚچہِ آسَن ۔ ٹیٚچل ۔ مِ: ٹیٚچہِ ہور جاناوار۔

ٹیٚچہِ ہور شین ۔ پٔتھرِس کُنہِ کُنہِ جایہِ گلہٕ نے روزٕ مِژ شینٕہٕ ٹکھا۔

ٹیٚچہِ آیرٕ کرٕنی ۔ ل ۔ م ۔ ٹیٚچن آیہ کرُن ۔ شکار کرُن ۔ ۱۔ ماٗرٕ ماٗرٕ ترٕٹہٕ بزُن ٹُلُن ۔ ۲۔ تہٕ ڈٕ پتھ گوٗ ژلنس نہٕ وَتھ دِنی ۔ ژلنچہِ وَتہٕ ژٹتھ رٔٹن

ژِووا پاٗرٕ وَتہٕ بند کرنہٕ ۔ گیرٕ کرُن ۔ ۄ چھو ''ٹیٚچہِ شِکار'' تہٕ ۔

ٹیٚچہِ شکار (کرُن) ۔ (ل ۔ م) ٹیٚچن ہُنٛد شکار ۔ ٹیٚچہِ مارنہِ ۔ تہٕ ڈٕ پتھ گوسبٹھا لۄکھاٗنی کھلہِ ماٗرٕنی ۔

ٹیٚچھر ۔ ن ۔ مۄل: ٹیٚچھر < س: تکیتہٕ + ک: اَر ۔ ۱۔ ٹیۆٹھ آسُن ۔ تٔرٕ تُلہِ وُن آسُن ۔ ۲۔ (ورگہٕ) پانہٕ وِنی مژکری ، ژوکبر ۔ ۳۔ بُرٕٹیٚچہِ ۔ ۴۔ (ورگہٕ پاٗٹھی) ژٔکھ ۔ غوصہٕ ۔ شمارتھ۔

ٹیٚچھر نیرُن ۔ ۱۔ بدمزٕگی گرٛھنی ۔ ۲۔ (ورگہٕ پاٗٹھی) مُژکری گرٛھنی ۔ اور یور یتھے ہیوٗ گرٛھُن ۔ ۳۔ ناکارٕ ٹیٚچہِ نیرُن ۔ مُ ، ژوکبر نیرُن ۔

ٹیٚکنی ۔ م ۔ مۄل: ٹیٚکنی < پرٛاکرت: ٹِکہ < س: تِلکہ] ۱۔ زَنمہٕ کونٛڈج ۔ ذاتکہٕ کہٕ تِمہٕ چھک نقل یتھ پیٹھ زینہٕ وِقتچ ستارٕ باگے دٔرج آسہِ ۔ ۲۔ سُہ ژٕکھر یتھ منٛز زینہٕ وقتہٕ کٔنن ستارن ہِنٛدی حالاتھ دٔرج آسَن ۔

ٹیٚلسکوپ ۔ ن ۔ مۄل: ٹیٚلسکوپ < انگ: ٹیٚلسکوپ]۔ دوٗربین ۔ سٔبٹھا طاقتھ وَر شیشہ لاٗگتھ سُہ سائینسی آلہٕ یِیمہِ سٟتی دوٗرِکی لوٗکٹی چیزٕ نزدیک تہٕ بٔڈی چھِ بوزنہٕ یِوان ۔

ٹیٚنِس ۔ ن ۔ مۄل: ٹیٚنِس < انگ: ٹیٚنِس] ۔ اکِہ قسمچ کھیل یوسہٕ زال باٗٹوٗ سٟتی بالہِ ٹھلہٕ کٔڈی کٔڈی ژِنگنہٕ چھے یِوان ۔

ٹیٖہہ ٹیٖہہ ۔ ن ۔ مؤل: ٹیٖہہ ٹیٖہہ < آوازِ پٹھ]۔ ہوٚ کھ گاسہٕ، کاٹھ تہٕ زیٖن بیترٕ دزنُک صدا۔

ٹیب ۔م ۔ مؤل: ٹیب <مُ ،ہ: ٹیبا ۔ ا۔ ترٛوپ ۔ سلاۓ ۔ سوٗن ۔۲۔ (ورگہٕ پاٹھی) ژنبڈ ۔ برداش ۔ صبر ۔ تاب ۔

ٹیب ٹانکھ ۔ ترٛوٗپٕ رژھا ۔ موموٗلی ٹیب ۔ ڈٕج ترٛوٗپ ۔

ٹیب دِنٕی ۔ ہرٛنہٕ بیترٕ ستۍ (کُنٛج داو تارِتھ) واٹھ دیٖن ۔ ترٛوٗپ دیٖن ۔

(اُسس) ٹیب دِنٕی ۔ (اُس) بنٛد کرُن ۔ ژھوپہٕ کرٕنی ۔ زیادٕ کتھ نہٕ کرنہٕ ۔ دَم کرُن ۔

ٹیب ہیٚنٛی ۔ ژنبڈ گرٕنی ۔ صبر گرُن ۔ برداش گرُن ۔ وُتاوٗلی نہٕ کرٕنی ۔

ٹیبُل ۔ن ۔مؤل: ٹیبُل < انگ :ٹیبُل]۔ میز ۔

ٹیبُل کُلاتھ ۔ میز پوٗش ۔ میزس پیٹھ ترٛاونُک پلو ۔

ٹیبُل لَیمپ ۔ بجلی بتہٕ یا بیٚیہٕ کُنہٕ بتہٕ ہنٛز زوٗر یوسہٕ میزس بیترٕ پیٹھ تھوان چھِ ۔

ٹیبلیٹ ۔م ۔ مؤل: ٹیبلیٹ < انگ: ٹیبلٹ Tablet ۔ ٹِکی، گوٗلی ، پل (دَوٕچ بیترٕ)

ٹیپ ۔ن ۔ مؤل: ٹیپ < انگ: ٹیپ Tape ۔ اکہِ قسمچ زٕ یٹھ فیتہٕ ، یُس ربل یوسہٕ بجلی تار بیترٕ وانٛس یا ولنہٕ باپتھ لگان چھےٚ ۔۲۔ زیٛچھر بیترٕ مینہٕ نُک فیتہٕ ۔۳۔ میلہٕ دارا کھ زٕ یٹھ تہٕ زاوِج ربل یوسہٕ ٹیپ مِشینہٕ چھےٚ لگان ۔۴۔ اکہِ قِسمُک خاص رِبن یتھ منٛز رِکاڈ کٕرِ پاٹھی آواز بنٛد چھےٚ کرنہٕ یوان ۔

ٹیپا ٹیپ ۔ <مُ ،ہ: ٹیپ]ڈٕ ندرِتام یا تالہِ تام برِتھ (بانہٕ بیترٕ)۔

ٹیپہٕ ۔ <مُ ،ہ: ٹیپ]۔ پوٗر برِتھ ۔ ڈٕ ندرِتام برِتھ ۔ (بانہٕ بیترٕ کُنہٕ چیزس ستۍ) پُٹھ ۔

ٹیڈمہٕ ۔ ن/م ۔ مؤل: ٹیڈم] تھیکنبل ۔ ئلی یٹھ ہاوَن وول ۔ تھرٛتھوَن وول ۔

ٹیرے لِین ۔ ن ۔ مؤل: ٹیرے لین < انگ: ٹیرے لین Terylene ۔ اکہِ قسمُک مصنوٗعی کپرُک تجارتی ناو ۔

ٹیرین ۔ وُچھو ''ٹیرے لین''

ٹیکہٕ بٹٕنی ۔ م ۔مؤل: ٹیکہٕ بٹنی <پراکرت: ٹِکہ+ بھٹنی <س: تِلکہ+ بھٹنی]اکھ لیو دُر تہٕ ٹیچہٕ دار پوٗش ۔ اکھ پوٗشہٕ ذات ۔

ٹیلی فون ۔ ن ۔ مؤل: ٹیلی فون < انگ: ٹیلی فون]اکھ خاص آلہٕ یٕیمہٕ منٛزی تارِ ذٕرِی یہ اکھ اَکس ستۍ کتھ باتھ کران چھِ ۔

ٹیلیپن ۔ن ۔ مؤل: ٹیلیپن < انگ: اٹالیَن Italian اکہِ کپرُک ناو یُس کوٗٹس اَندر رٕنٛز (استرس) لگان چھُ ۔

ٹیلی وِجَن ۔ ن ۔ مؤل: ٹیلی وِجن < ٹیلی وِجن] بجلی تہٕ وَیرلس کہٕ زورٕ اکہِ جایہٕ پیٹھہٕ بیٚیس جایہِ چیزن ہنٛز شکل تہٕ واقاتھ ہاوُنک طرِیقہٕ ۔

ٹیلی وِجن سٹ ۔ اکہِ قِسمُک ریڈیو ہیوٗ یتھ پیٹھ

آوازِ ستیٚ شکلہِ تہٕ بوزنہٕ یوان چھےٚ۔

ٹینٹھ ۔ٹینٹھ ۔ م ۔ مؤل: ٹینٹ] ٹہل ۔ چاکٔری کمام۔ [ٹینٹھ آسٕنۍ ۔ کھسنۍ ، کھاڑنی ۔ واٹنۍ ، ہاوٕنی]

ٹینک ۔ م ۔ مؤل: ٹینک <انگ: ٹینک Tank ۔ اکھ خاص قسمٕچ جنگی گاڈی ییتھ توپھہِ ہُند نور نمبر گُن کڈِتھ چھُ آسان ۔ امہِ کینِہ پٔین أندی أندی چھےٚ کھُلہٕ پٹہٕ رزن ہنز ژادر ہش آسان ییمہِ کہِ مدتہٕ ستیٚ یہ سٔرن وسان تہٕ تھزرن کھسان چھےٚ ۔ اتھ چھےٚ ژوشوٕے طرفو فولادچہ موچہ تہٕ مضبوط ژادرٕ لاگِتھ آسان ۔

ٹینگ ۔ ن ۔ مؤل: ٹینگ <س: تُنگہ ۔ م ، مراٹھی: ٹیکڈی ۔ ا ۔ اکھ أکس پٹھ کھورمُت کٔنیک لودیا ڈیر ۔ ۲ ۔ باڑکی پأٹھی تھزٕ زمین ۔ تھوٚ دلبُر ۔ لوکُٹ بال یا سٔنگر ۔ م ۔ سلیمان ٹینگ ۔ ۳ ۔ اکھ کاشُر کرام۔

ٹینگہٕ ہار ۔ ن ۔ مؤل: ٹینگہٕ ہار <س: تنگہ + شالا] ۔ تھزرس مأدان ۔ وُڈر۔

ٹپُن ۔ م ۔ مؤل: ٹپن <س: ٹپُن] لفظن یا جُملن بیترِ پٹھ ژھوٚٹ ژھوٚٹ نوٹ۔

ٹپُن ا ۔ ن ۔ مؤل: ٹپن ۔ ا ۔ بڑتھی ۔ ییمہِ ستیٚ کانہہ چیز پھٔٹتھ نیر ۔ ۲ ۔ گاڈن ہُند أنٹہٕ وأنٹھ یا ڈومب بیترِ۔

ٹپٔر ٹپٔر ۔ بٔری بٔری ۔ ژیلتھ ۔ ژیلہِ ژیلہِ ۔ گلس تام بٔرتھ ، سٔتھ ۔ تیوٚت بٔرتھ زِ بینہٕ واتبس نہٕ رژھ تہٕ ۔ [ٹپٔر ٹپٔر آسُن ۔ تھوُن]۔

ٹٹھ ۔ م ۔ مؤل: ٹٹھ <س: تِکتہ ۔ ا ۔ أسک ٹیچھر ۔ ۲ ۔ نشہِ دادِ تٔر یا أس ٹٹھُن ۔ (نشُک) سخ طلب ۔ ۳ ۔ (ورگہٕ پأٹھی) کرٕوُد ۔ ژکھ پھوٚشنۍ ۔

ٹٹھ کھسنۍ ۔ نشُک یا نشہٕ کرنُک بیترِ زبردس طلب پیوٚن ۔ نشہِ دادِ زبوٚ ٹٹھنۍ (ورگہٕ پأٹھی) سخ ژکھ کھسنۍ ۔ پھوٚشنۍ ۔ تٔر کھسنۍ ۔

ٹٹھ کھاڑنی ۔ ا ۔ نشہِ دادِ تٔر کھاڑنی ۔ ۲ ۔ (ورگہٕ پأٹھی) پھوٚشراوٕنی ۔ جأرِس پیٹھ واتناوٕن ۔

ٹٹھ موٚڑنی ۔ کم کاسہٕ نشہٕ کٔرِتھ یا چٔتھ بیترِ تچ تٔر ہمہٕ راوٕنی ۔ (ورگہٕ پأٹھی) زٔد کڈٕنی یا پٔننۍ ہن کم کاسہٕ پوٚرٕ کرٕنی ۔

ٹٹھ ینۍ ۔ نشُک طلب پیوٚن ۔ نشہِ باپتھ سختی ینۍ ۔

ٹٹھہٕ بادام ، ٹٹھہٕ شکری ، ٹٹھہٕ کھاٹی ، ٹٹھہٕ گاڈ ۔ وُچھِو ”ٹیوٚٹھ“ ، لفظس تل ۔

ٹٹھر ۔ اکھ نیٚک گرُن قسمٕ یُس ٹیوٚٹھ چھُ آسان ۔ ٹٹھہٕ مٹھ ن ۔ مؤل: ٹٹھہٕ مٹھ <پراکت: تِتہ + مِٹھ <س: تِکتہ + مشٹھ] زورِ زارِ ۔ تِتھہِ تِتھہِ ۔ کینژھا خوشامد کٔرِتھ تہٕ کینہٕ توٚت توٚت وٕنتھ ۔ مِنتھ مانتھ کٔرِتھ۔

ٹٹھہٕ مٹھ کرُن ۔ زارِ پارِ کرُن ۔ آٹنۍ واٹنۍ اُنُن ۔

ٹٹھ وبن ۔ ن ۔ مؤل: ٹٹھہٕ وبن] اکھ بوٗٹہِ ذاتھ یوسہٕ خاص کٔرِتھ آمن دوا چھےٚ ۔

ٹٹھوہنہٕ لگُن ۔ ٹیوٚٹھ لگُن ۔ زہر لگُن ۔ یہ چھِ ہزلہٕ

پاٗٹھۍ ونان ییلہِ کاٗنسہِ رُت کرِی زِتہٕ تس لگہِ نہٕ۔

جاٗنی کرِتھ بٔڑی باسنۍ۔

ٹٕبھُر ا۔ اکھ پنچ تہٕ مزٕ کنۍ کم کاسہِ ٹیٹھ گرٕن ذاتھ۔

ٹٕبھُر ۲۔ اکہِ قسمُک جنگلی گٔنڈی دوپھ، دَزنہٕ وقتہٕ چھُ اتھ سخ ٹیوٗ ٹھ دِ ہ نیران۔

ٹٕبھُن ۔ ن ۔ موٗل: ٹبھ <س: تگتہِ] ٹیوٗ ٹھ گرٕھُن ۔ کُنہِ کھنہٕ چیزس بیترِ ٹچھر پاٗدٕ گرٕھُن ۔۲۔ بد مزازِ بنُن ۔ برداش نہٕ روزُن۔

ٹبڑاکُر ۔ ن ۔ موٗل: ٹبڑاکُر <ٹیوٗ ٹھ + ڈاکُر، ٹیوٗ ٹھ <س: تگتہِ، ڈاکُر <؟ س: ادگار، م، ڈکار/ ڈک: آوازِ پیٹھ +س: کار۔ ا۔ ٹیوٗ ٹھ ڈاکُر ۔ کھنہٕ نہ شرٕپنُک ڈاکُر ۔ پھکہِ ڈاکُر ۔ بدہضمی ہُنٛد ڈاکُر ۔۲ (ورگہِ پاٗٹھۍ) وَنُن نہ شرٕپُن ۔ یوٗرُک نہٕ وپُن۔

ٹبڑاکُر گرٕھُن ۔ کِبر گرٕھُن ۔ پیٹھی مَنٛٹ گرٕھُن۔

ٹبڑاو ۔ تھٕز تھوٗنۍ ۔ تکلف۔

ٹبُر ۔ ن ۔ موٗل: ٹبر] یُس (لوٗک) کٔبتھ چھتھ سیر آسہِ گوٗمُت ۔ یُس یَڈ آسہِ آمُت۔

ٹٕبسٹ ۔ ن ۔ موٗل: ٹبسٹ <انگ: ٹبسٹ Test ۔ امتحان ۔ ازمائش ۔ پرٕکھ ۔ مُلاحظہِ ۔ پرتال ۔ کاہ

ٹٕبکر ۔ م ۔ موٗل: ٹبکر <م، اوٗریہ: ٹھکی] لوٗکٹ لیچ ۔ دٕبگی واٗر۔

ٹٕبکس ۔ ن ۔ موٗل: ٹبکس ۔ <انگ: ٹیکس Tax ۔ زٕج۔

موٗ ھوٗل ۔ باج ۔ لگہِ۔

ٹبکسی ۔ م ۔ موٗل: ٹبکسی <انگ: ٹبکسی Taxi ۔ کرایہِ موٹر یاشکاٗرٕ۔

ٹبکھ ۔ م ۔ موٗل: ٹبک <پراکرت: ٹِکہ <س: تِلکہ] ٹیوٗک ۔ پھیوٗر، قطرٕ (موٹہِ تزٕل چیزُک مثلن گوٗک، زامتہِ دوٗدُک تہٕ مانچھُک بیترِ)

ٹبل ۔ م ۔ موٗل: ٹبل] ٹیٹھ ۔ چاٗلی ۔ یٹھ ۔ ژھوکھ ۔ کِبر ۔ تخوت ۔ نشہِ۔

ٹمپریچر ۔ ن ۔ موٗل: ٹمپریچر <انگ: ٹمپریچر] ۔ تۄرُک درجہِ ۔ درجہِ حرارتھ۔

ٹمپریچر کھسُن ۔ ا۔ تپ کھسُن ۔ زرٕ کھسُن ۔۲۔ (ورگہِ پاٗٹھۍ) ژکھ کھسنۍ۔

ٹٕنٹ ۔ ن ۔ موٗل: ٹٕنٹ <انگ: ٹٕنٹ Tent ۔ خیمہِ ۔ پاٗلی۔

ٹٕنڈر ۔ ن ۔ موٗل: ٹٕنڈر <انگ: ٹٕنڈر ۔ کانٛہہ کاٗم کیٚنژن شرطن پٹھ پوٗرٕ کرنٕچ لیکھتھ رضامٔندی۔

ٹیٹھراوُن ۔ ا۔ کُنہِ کھنہٕ چیزس بیترِ ٹچھر پاٗدٕ گرٕن ۔ ٹیوٗ ٹھ بناوُن ۔ (ورگہِ پاٗٹھۍ) خجل گرٕن ۔ موکھہِ پرٕتھ دیُن ۔ ژکھ کھارٕنۍ۔

ٹیب ۔ ن ۔ موٗل: ٹب] اٗکس جاناوارٕ سُنٛد ناو۔

ٹیوٗب ۔ ن ۔ موٗل: ٹیوٗب <انگ: ٹیوٗب] ۔ ا۔ ہوا برِتھ پیہ کِس ٹاٗرس منٛز تھوٗنک ربڑُ و آلہِ۔

۲۔ کانٛہہ ترٛل یا اڈٕ ترٛل چیز تھوٗنگ نور ہیوٗ ہ ییٚمہٕ منٛزٕ سٕہ چیز ویرِتھ کڈنہٕ چھُ یوان۔

ٹیوٗب وٮ۪ل۔ ن۔مۄل: ٹیوٗب وٮ۪ل < انگ: ٹیوٗب وٮ۪ل] نٔلہِ کرٛوٗر۔سُہ کرٛوٗر ییتھ مشینہٕ سِتۍ آب آسہِ کھارنہٕ یوان۔

ٹیوٗ ٹھ۔ن۔مۄل: ٹیٹھ < س: تِکتہ/ پراکرت: تِتّہ۔ا۔ تتھہٕ مزٕک چیز ییٚمہٕ کہٕ کھیٚنہٕ چَنہٕ سِتۍ زیٚوِ ٹر ووتھہِ۔ ییتھ اُفیٖنہٕ ہُنٛد ،مرٛزٕک یا مرٛزٕ وانگنن ہُنٛد ہیوٗ مزٕ آسہِ۔۲۔(ورگہٕ پاٗٹھی) یہ نہٕ خوش پییہ۔ یہ نہٕ میوٗ ٹھ لگہِ۔ یہ نہٕ پزٕ ییہِ ۔ یہ مرضی خلاف آسہِ۔ م، پۄز چھُ ٹیوٗ ٹھ۔۳۔ مۄ درٕ یرٕ وراٗے قہوٕ۔ دودٕ مۄ درٕ یرٕ وراٗے چاے یا تلخہٕ۔ [ٹیوٗ ٹھ کرُن، گرٛھُن]۔

ٹیٹھِ لاٗرکی پاٗٹھی گردَن ٹٔلنۍ (ٹٔلتھ ژھنٛنۍ) آس پاس وُچھنے کانٛہہ گالُن (ییتھہٕ پاٗٹھی ٹیٹھس لاٗرس زہر کڈنہٕ باپتھ کلہٕ ٹٔلان چھِ)

ٹٹھہٕ بادام۔ بادامن ہُنٛد سُہ قسم ییتھ گوٗج ٹیٹھ چھےٚ آسان۔

ٹٹھہٕ شکری۔اکھ ٹیٹھ زیر یا ٹنگہٕ ذاتھ۔

ٹٹھہٕ گاڈ۔اکھ نچ گرُن ذاتھ۔

ٹیوٗ ٹھہٕ چوٗن۔ا۔فضوٗل خرچی کرٕنۍ۔۲۔قرضہٕ تتھہٕ کنٛزٕ ڈاوٗن زن نہٕ نکھہٕ والنٕے چھُ۔

ٹیوٗ ٹھہٕ زہر ہیوٗ۔سخ ٹیوٗ ٹھ۔ تیوٗت ٹیوٗ ٹھ یوٗت نہٕ زٕرِتھ ہیکۍ زٕ۔

ٹیوٗ ٹھ کرُن۔ا۔ دودٕ مۄ درٕ یرٕ وراٗے چاے کرٕنۍ۔ ۲۔ بوٗ اٗری تہٕ اٗڈزاٗڈ کٔرِتھ شرارتھ کھالُن۔ برونٛہہ کنہِ کانٛسہِ کینہہ تیٖتھ وَنُن ییتھ سخ ژکھ کھسِس۔۳۔کوٗ پتہٕ کرُن۔(کانٛسہِ ہٕنٛدِس چیزس یا رقمس) بڑکھ والُن۔

ٹیوٗ ٹھ گرٛھُن۔ سخ ناراض گرٛھُن۔ پریشان گرٛھُن۔ کیٖتھ تام گرٛھُن ۔م، ادٕ ے بہٕ پۄز ونہٕ ٹیوٗ ٹھ گرٛھبک ۔۲۔بُڈتھ تیز مزاج گرٛھُن۔وولُن۔

ٹیوٗک۔ن۔مۄل: ٹیک < پراکرت: ٹکہ < س: تِلکہ۔ ا۔ ڈٮ۪کس پٮ۪ٹھ ژٔندنک ،سیٖنٛدرِ ہُنٛد ،بَسمُک یا بییہٕ کنہِ رنگُک بیترٕ ترٛ وومُت نشانہٕ۔(یہ چھِ ہیٚندی ترٛ اوان) ۲۔ پھیوٗر، بۄڈ پہن قطرٕ۔۳۔ پیوٗ نتا، رژھا،کم کاسہٕ کینٛژھا(کُنہِ ترٛل چیز منٛزٕ) کُنہِ پٮ۪ٹھ پیوٗمُت یا پاٗدٕ گوٗمُت داغ یا نشانہٕ خاص کٔرِتھ گرٕس گُپنس ڈٮ۪کس پٮ۪ٹھ کُنہِ رنگُک نشانہٕ۔ ۵۔اکھ کرٛام۔

ٹیکۍ بٔدٕر۔ ٹیکس پٮ۪ٹھ بنوومُت ژٔندٕر یا رٕکھ۔ ترٛ پونڈری بیترٕ۔

ٹیکۍ پۄژ۔ تالہِ پٮ۪ٹھ ٹیکۍ چھٕٹھ کٔرِتھ پۄژ۔ یہ چھےٚ بٹنہٕ کھانٛدرس، بٔڈس دوٗہس بیترٕ پٮ۪ٹھ دِوان۔

ٹیکۍ تال۔ ٹیکۍ چھٕٹھ کڈِتھ کاکد وَرُق یا نقشہٕ بیترٕ کڈِتھ سومبرِتھ کاکدٕ یُس پۄژِ ہنٛزٕ تالہِ پٮ۪ٹھ

لاگان چھِ یہ چھِ کھانڈرس یا کُنہِ بڈٕس دوٚہس
پیٹھ لاگان۔

ٹیکۍ گرٕژٕل۔ کُنہِ داتُک گولُر ہیٚؤہ۔ یتھ انْد رٹیوٚک پیہ
تھوٚنہٕ۔

ٹیکۍ کٕنی۔ ٹیوٚک گٔژھنٕچ پاٹر۔

ٹیوٚنڈ۔ ن۔ موٗل: ٹینڈ < سٕ تُنڈ] اوٚنگجہِ ہُنْد پیوٚت یا سُہ
حصہٕ یتھ نم چھُ آسان۔ کھوٗرک برٕونٹھیُم حصہٕ۔
بہٕ ہُنْد پیوٚت۔ مِ، بہٕ ٹیوٚنڈ۔ ۲۔ شُرِس دود چاوٕنہٕ
چہِ بوتلہِ ہُنْد بہٕ ٹینڈی شکلہِ رَبڑ۔ نِپل۔
۳۔ (ورگہٕ پاٹھی) ٹیوٚنڈ یوتا۔ یہ ٹیٚنڈس پیٹھ
واتہِ۔ رَژھا۔ مویا۔ مِ، وِگرٕ ٹیوٚنڈ۔ تھنہٕ ٹیوٚنڈ۔

ٹیٚنڈ بن پیٹھ گرٕژھُن۔ دَوِ گرٕژھُن۔ ژوٚ ٹر ژوٹر
گرٕژھُن۔

ٹینڈی۔ ٹیوٚنڈ لفظُک جمع۔

ٹینڈی بوٚک۔ اَتھکۍ یا کھورٕکۍ مِلِتھ سارٕی ٹینڈی۔

ٹیٚنڈی ٹٕلٕنی۔ ٹینڈی دٕ ئٕنی۔ ٹیٚنڈ بن سخ لایُن۔
(ورگہٕ پاٹھی) کانْسہ کُنہِ کامہِ باپتھ سزا دیُن۔
پھٕتنگ ٹٕلٕنی۔

ٹینڈی ڈٕکھرٕ نی۔ ۱۔ ٹیٚنڈی سٕنی رٕاوی پکُن یتھ نہٕ
کھرٕ ژلہِ نیرِتھ یا کھور ڈلہِ۔ ۲۔ (کُنہِ جایہِ)
مستقل پاٹھی روزُن۔ کھور سٕنی راوٕنی۔

ٹیٚنڈی ژاپٕنی۔ افسوٗس کھیوٚن۔ پشتاوُن۔ سخ پھیرُن۔

ٹیٚنڈی کھاو۔ ۱۔ اوٚنگجہِ ٹیٚنڈ بن ہنٕز اکھ بیمٲری ییمہٕ سٕتی
ٹیٚنڈی گلان چھِ۔ ۲۔ اکھ اٲبی کیٚمہِ ذاتھ یوسہٕ وننہٕ
تلہٕ اوٚنگجہِ ٹیٚنڈ بن ٹوپہ دِتھ زخمی کران
چھےٚ (گزٕرین)۔ ۳۔ (ورگہٕ پاٹھی) زِشت خط۔
۴۔ کوٚنجوٗسی۔ کوٚنجوٗس۔

ٹینڈی کھاو آسُن۔ (ل۔م) ٹیٚنڈی گلنچ بیمٲری آسٕنی۔
(ورگہٕ پاٹھی) لیکھنس منٛز نہٕ اتھٕ ٹھیکھ آسُن۔
تِتھٕ لیکھُن یُتھ نہٕ ووتھہِ۔

ٹیٚنڈی کھاو پیوٚن۔ یہ چھُ اکھ ووہو۔ ٹیٚنڈی کھاو
بیمٲری گرٕنی

ٹیٚنڈی ووٚ ئھٕنی۔ نم ووٚ تھٕنی (خاص گرٕتھ آبس اندر یژ کال
اَتھٕ کھور روزنہٕ کٕنی)۔ (ورگہٕ پاٹھی) کینْہہ
ژھانڈان ژھانڈان ٹیٚنڈ بن دَگ گرٕنی۔

ٹھ

کاشُر یُک اِٹھیُم اَچھُر۔

ٹھابہٕ۔ ن/م۔ موٗل: ٹھباب < ک: ٹھگہٕ بابہٕ
<پرٛاکرت: ٹھگ + ف: بابا] نقلی۔ بناوٹی۔
نہ دَرٕوُن۔ نہ روزٕوُن۔ یتھ نہٕ دار نیرِ (چیز
بیترِ) ۲۔ سوکتھ یتھ نہٕ کانْہہ ٹھوس بُنی یاد آسہِ۔
یتھ نہٕ پتہٕ کانْہہ خاص ژٕو بُوٗ تھا آسہِ۔ ۳۔ یُس نہٕ
کہنی تگہِ۔ یُس پانس قابل تہٕ لایق وننہِ مگر آسہِ
ژھوٚ رُے

ٹھبأٹ ۔یُس نہٕ تلہٕ کُنہٕ کینہٕ آسہٕ ۔اَپزٕ ے۔

ٹھَپ ۔ن ۔مؤل: ٹھپ < آوازِ پیٹھ ۔م: ہ: ٹھپا۔
۱۔کُنہٕ چیزکہٕ پتھر پینچ آواز۔ ووپھ۔
۲۔پھوکہٕ بالہٕ یایأسکل ٹیوٗبکہٕ پھٹنچ آواز۔

ٹھَپ ٹھَپ ۔کھور بانہٕ لأ رٕگتھ زورٕ پکینچ آواز۔(ورگہٕ) دَزٕ بزٕ۔

ٹھَپ گژھُن ۔۱۔کینہٕ پتھر پینچ آواز نیرٕنی ۔۲۔کانٛہہ ربڑی چیز پھٹنچ آواز نیرٕنی ۔۳۔(ورگہٕ) کانٛہہ کأم پتھر پیٚنی ۔رُکتھ گژھنی ۔روٗٹہٕ گژھنی ۔بنٛد گژھنی۔

ٹھپہٕ ۔ن ۔مؤل: ٹھپ < ہ/اُ: ٹھپا < پراکرٕت: تھپہٕ او]۔ اکہٕ چیزُک بیٚیس چیزس پیٹھ تژ وومُت یا تو رمُت چھاپٕنھ یا عکس بیترٕ۔ موہر ۔۲۔سُہ میلہٕ چھوکہٕ کاکُد یَیمہٕ منٛزٕ کُنہٕ چیزُک عکس بیٚیس چیزس پیٹھ تاران چھہٕ۔

ٹھپہٕ تژ اوُن، دیُن، کرُن ۔مؤس تژ اوُن ۔موہر تژ اوٕنی ۔چھاپٕنھ تژ اوُن۔

ٹھپہٕ دِتھ بہُن ۔ہأرتھ بہُن ۔کارٕ بارس منٛز گاٹہٕ گژھنہٕ پتہٕ بےٚ کار ۔بہُن ۔م، ٹھوبہٕ دِتھ بہُن۔

ٹھٹھہٕ ۔ن ۔مؤل: ٹھٹھ < ٹھ + ٹھ، اَسنٕچ آوازِ پیٹھ ۔م، ہ: ٹھٹھا]۔مذاق، مخولہٕ ۔ٹسنہٕ ۔مسخری۔

ٹھٹھہٕ باز ۔ٹھٹھہٕ کرن وول ۔ٹھٹھہٕ گوٚر ۔مسخرٕ۔

ٹھٹھہٕ بکر ۔۱۔ مذاق ۔مسخرٕل ۔۲۔دیُن نہٕ کینہٕ مزاتٕچ یوت ۔اپزی ہاوٕ باوٕ تہٕ کرٕ کہٕ ناوٕ پتہٕ تہٕ دیُن یہ نہٕ اُنٹی کھسہٕ۔

ٹھٹھہٕ بأشی ۔ٹھٹھہٕ کتھ ۔مخولہٕ ۔غأر سنٛجیدٕ ۔مِ، مرُن چھا کینہٕ ٹھٹھہٕ بأشی۔

ٹھٹھہٕ بأشی زانٛنی ۔(ورگہٕ) سہل کتھ بأسٕنی۔ رِگند نہٕ ہنا زانٛنی۔

ٹھٹھہٕ کتھ ۔سہل ماملہٕ ۔شُری کتھ ۔مذاق

ٹھٹھہٕ کرُن ۔۱۔مذاق کرُن مخولہٕ کرُن ۔۲۔مژ راوُن۔

ٹھٹھُر ۔ن ۔مؤل: ٹھٹھر ۔< س: ٹٹھ، ٹھوٹھ لفظُک ژھوٹُر] ژٕری کوٗٹبن تل ڈکھٕ باپتھ سأوِتھ لٹھرٕن ہنٛز کھأر مژٕلب ہِش ۔یتھکی لہٕ ہُند ڈکھ یُس کوٗٹبن ہُند آسان چھُ ۔تھم دِنہٕ وِزِ تتھ گوڈس تل کھٔنہٕ مژ جاے یتھ منٛز تھمکہٕ ڈکھٕ باپتھ سیرٕ بیترٕ تھوان چھہٕ۔

ٹھرٕ (تھرٕ) ۔ن ۔مؤل: ٹھر، تھر] دیسی شراب۔

ٹھس ۔ن ۔مؤل: ٹھس ۔< آوازِ پیٹھ ۔۱۔کینہٕ وٗسی پینچ آواز ۔۲۔سُہ صدا یُس دوٚن بانن اکھأکس ستی ٹکر لگنہٕ وِزِ نیران چھُ ۔دأر، بردِنہٕ پینچ آواز ۔۳۔(دارِ دروازس) ٹھک ٹھک ۔ ۴۔(ورگہٕ) ٹرٕ، گبل، زاد، ۵۔چوب، مار۔

ٹھس پیٚنی ۔چوب پیٚنی۔

ٹھن ٹھس ۔دوٗرٕ کینہٕ وَزنٕچ آواز ۔سُہ صدا یُس دوٗرِ گژھتہٕ صاف بوٗزی زِنہٕ ۔ہِر صدارِ ستھ بتھ۔

ٹھس گژھُن ۔۱۔(دارِ دروازس) ٹھک گژھُن۔

۲۔ کینہہ وُسی پیٚنٛچ آواز گژھنۍ۔ بانن بیتر۔ اَکھ اَکِس سٍتۍ ٹھوٚل گژھنُک صدا نیرُن۔ ۳۔ (ورگہِ پأٹھی) سِر وَتہِ پیٚٹھ پیٚنہٕ سٍتۍ بدنأمی گژھنۍ۔ کانٛہہ کتھ نٔۍ گژھنہٕ سٍتۍ منٛد چھاونہٕ یُن۔

ٹھس ؤَسنۍ۔ چوب پیٚنۍ۔ مار پیوٚن۔

ٹھس ؤَنۍ۔ ٹرمأرنۍ۔ ٹُچر وَننہٕ۔

ٹھس کھڑاوِ کھور برُن۔ (کچہِ کھڑاو یا ٹھپ ٹھَپ گَرٕنۍ کھڑاو کھورن لاگنۍ یوسہٕ عام پأٹھی درویش لاگان چھِ۔ (ورگہِ پأٹھی) فقیر یا ساد سنٛت آسنُک ہاو باو کرُن۔ درویشی ہاوٕنۍ۔ م، نہ چھےٚ تتہِ ینٛگہِ بنٛگہٕ پۆزاکرٕنۍ ٹھس کھڑاوِ برٕنۍ کھور

صمد میر

ٹھکہِ ٹھکہٕ۔ ن۔ مؤل: ٹھکہِ ٹھک < بگٕہن، گرٕہن، ہِنٛدِ پکنٛچہِ آوازِ پیٚٹھ] ا۔ شان۔ کانٛہہ کأم کار کرٕنٛچ سو حالتھ یٚیمہِ سٍتۍ اَچھ تھمبن۔ م، سُہ اوس دوہے ٹھکہِ ٹھک سان کھانٛدر کران ۔۲۔ دگہِ دگہِ، ژھوکھ، تیٚہہ، نشہٕ، رِکپر، م، تس چھُ دیار ن ہُنٛد بڈ ٹھکہِ ٹھکہٕ۔

ٹھگ۔ ن/م۔ مؤل: ٹھگ < پراکرت۔ ٹھگ < س: ستھگہ۔ ا۔ دُہلہٕ ژوٗر، جال، سأزی کرِتھ لُٹاوَن وول۔ ۲۔ (ورگہِ) دوکھ باز۔ اَچھن کچھ ژھٔنن وول۔ مکار، جال ساز۔ فند باز۔

ٹھگہِ بابہٕ۔ < ٹھگ+ف: بابا]۔ (ل۔م) زیٹھ

ٹھگ۔ ٹھگہٕ سردار۔ شریف بُتھہٕ ٹھگ۔

ٹھگہٕ باپار۔ ٹھٔگل جال سأزی۔

ٹھگُن۔ ژھلرِتھ (کانٛہہ) مُہتھ ٹیٛن۔ (کانٛسہِ) دوکھ دیُن۔ بأزی تارٕنۍ۔ بےٚ ایمأنی کرٕنۍ۔

ٹھٔگل۔ فندبأزی۔ دوکھہٕ بأزی۔ ژھل ژھدرأز۔ بےٚ ایمأنی۔ جال سأزی۔

ٹھمہٕ ٹھم۔ م۔ مؤل: ٹھمہٕ ٹھم < س: ستمبھ] خارٕ خار۔ ٹھولہٕ ٹھول۔ ٹھوسہٕ ٹھوس۔ ضد وضدی۔

ٹھنۍ۔ م۔ مؤل: ٹھنۍ < پراکرت: ٹھنا آوازِ پیٚٹھ]۔ وس بانس بیٚیہِ کُنہِ چیزس سٍتۍ لگنہٕ کِنۍ یوسہٕ آوازِ نیرِ۔

ٹھنٛجر۔ روٗٹ۔ اَٹکاو

ٹھنٛجر لگُن۔ روٗٹ گژھُن۔ اَٹکاوسپدُن۔

ٹھنٛڈأے۔ م۔ مؤل: ٹھنٛڈاے < پراکرت: ٹھڈو۔ < س: ستبدھتا+اِکا] ا۔ سُہ چنہٕ باو یٚیمہِ سٍتۍ پانس ٹھنٛڈی پھیرِ۔ ۲۔ اکہِ قسمُک بنٛگہِ شیرِ۔

ٹھنٛڈٕ۔ مؤل: ٹھنٛڈ < پراکرت: ٹھڈڈھ او۔ ہوٗنٛدر۔ ترُن۔ تیٚز۔ شیٚتیٛل۔

ٹھنٛڈ کرُن۔ ا۔ کانٛہہ توٗت چیز شیہلاوُن۔ ترٕناوُن۔ ۲۔ کأنٛسہِ شرارتھ والُن۔ کأنٛسہِ ژکھ ہِمہٕ راوٕنۍ۔ ۳۔ لاجواب کرُن۔ ٹیوٚٹھ کرُن۔

ٹھنٛڈ گژھُن۔ ا۔ ہٕنٛدرُن۔ مویُس گژھُن۔ ۲۔ (شرارتھ) ہِمُن۔ ژکھ ؤَسنۍ۔

ٹھٔنڈی۔ ا۔ شیٛہجار۔ م، بونہِ تل چھےٚ ٹھنٛڈی آسان۔

۲۔ شیٚہلتھ۔ مِ، دوا ئستی باسے یس ٹھنڑی ہِش۔

۳۔ کم کاسہٕ سَردی۔ ترٕ۔ مِ۔ ہوٚہس ہیٚڑن ٹھٕنڈی پھیٖرٕ نی۔

ٹھنگ۔ ن۔ مؤل: ٹھنگ۔ <س: ؟ ٹنکہ] وٹہٕ۔ بدنأمی ہُند داغ۔ بزگأری۔ کلنک۔

ٹھنگہٕ لَد۔ وٹہٕ زَد۔ یس وٹہٕ آسہِ لۄگمُت۔ بدنام تہٕ بزگار۔ خاصکرِتھ سُہ یَس وٹہٕ لگنہٕ کِنی نیٚتھر بنہٕ نہٕ۔

ٹھنگ دیُن۔ وٹہٕ دیُن۔

ٹھنگ لگُن۔ وٹہٕ لگُن۔ بدنام گژھُن۔ کلنک لگُن۔

ٹھنٛو۔ ن۔ مؤل: ٹھنٛو۔ <پراکرت: ٹھن <س: ستنہ۔ ا۔ گُرواینگ صدا۔ ۲۔ (کأنہہ کأم کرنک) ہِمرٕ گرٕ۔ مِ، اَتہٕ لۄگ واژٕ ٹھنٛو۔

ٹھنٛو لاگُن۔ کأنہہ کأم کَرٕنی ہیٚنٛز۔ خاص کٔرِتھ لداوِچ کأم شۄرۄٚع کَرٕنی۔ کُنہٕ کامہِ ہُند وان وَہراوُن۔ کھاندر، جلسہٕ یا واژٕ وان بیترِ لاگنہٕ باپتھ ٹھس ٹھس لاگُن ہیٚوٚن۔

ٹھاٹھ باٹھ۔ ٹیپ ٹاپ، ہاوٕ باو۔ ٹھیم ٹام۔

ٹھاڑ (دال)۔ <پراکرت۔ ٹھڈھو <س: ستبدھ۔ مُ۔ ہ: ٹھاڑا] ثۄبٕ تھ (دال)۔

ٹھاسُن۔ <مُ، ہ: ٹھاسنا۔ ا۔ کأنہہ پٔتھرِس پپٹھ یالبہِ بیترِ ئستی) چھاوُن۔ پٔتھرِس پپٹھ ٹاس کڈِتھ دأرِتھ دیُن۔ زورٕ سارن پتھر لایُن۔ ۲۔ کیٛنہ کُنہٕ منٛز ٹھکُن۔ ٹھاکُن۔ دب دِتھ وألُن۔

ٹھاسہٕ رارٕے۔ چیزن ہُند پۄتس پپٹھ بُری بُری دِچ یا ٹھاسہٕ وَنچ آواز۔

ٹھاسوٗن۔ ن۔ مؤل: ٹھاسو <وُچھو "ٹھاسُن"] چھاوُن۔ بُرتھ دیُن۔

ٹھاکھ۔ ن۔ مؤل: ٹھاک۔ مُ، پنجأبی۔ ٹھاکنا <؟س: ستھا] روک۔ رُکاوٹھ۔ بٔندِش۔ اجازتھ نہ آسُن۔ ممانتھ۔

ٹھاکُن۔ ٹھاکھ کرُن۔ روکُن۔ کأنہہ کینٛہ کرنہٕ نشہِ پتھ رٹُن۔

ٹھاکھ سوزُن۔ منع کرُن۔ پنِس روٹ کرُن۔

ٹھان، ٹھانہٕ، ٹھانڈ، ٹھانڈٕ۔ ن۔ مؤل: ٹھان۔ <پراکرِت: ٹھینہ۔ <س: ستھگنہ] ڈکنہٕ بیترِ یُیمہِ ئستی بانٛگ گۄل بند کرنہٕ ییہ۔ سَرپوش۔ بوتلہِ ہُند گۄل بند کرنُک کاکھ بیترِ۔

ٹھانہٕ بہا۔ (ل۔ م) سُہ بہا یُس ٹھانہٕ تُلی نیرِ۔ سُہ بہا یُس ٹھانہٕ دِتھ تہٕ نیرِ۔ (ورگہٕ پأٹھی) سُہ سِر یا کوکتھ یتھ ننبر گژھہ۔

ٹھانہٕ بہا گژھُن۔ وُژھ گژھنی۔ سِرٕ کتھ نیرِتھ گژھنی۔ کتھ وتہٕ پپٹھ پیٚنٛز۔

ٹھانہٕ بہُن۔ وارٕ وتہٕ بہُن۔ کُنہٕ جایہِ بال بچھِ لِگتھ بہُن۔

ٹھانہٕ تُلُن۔ ا۔ کُنہٕ بانس بیترِ ڈکنہٕ تھوٚد تُلُن۔ ۲۔ کتھِ ننبر کرُن۔ کتھ بازرتٕ اوٕنی۔

ٹھانہٕ دار۔ ڈکنہٕ دار۔ یتھ ٹھانہٕ ستیٚ آسہٕ۔ ٹھانہٕ کٔرتھ۔

ٹھانہٕ روزُن۔ وارٕ وتہٕ روزُن۔ کُنہِ پریشانی تہٕ فکرِ ورأے روزُن۔ ڈنجہٕ بِہُن۔

ٹھانہٕ ووتھ۔ ل۔م۔ یتھ ٹھانہٕ تُلنہٕ آسہٕ آمُت۔ (ورگہٕ) کھُلہٕ پأٹھی، کوٚنجوٗسی ورأے۔ یتھ نہٕ پرٛژھہٕ تےٚ آسہٕ۔ مِ: کھانڈرس لگنس ٹھانہٕ وٕتھی روپیس ژورساس۔

ٹھان دیُن، ٹھانہٕ دیُن۔ ا۔ ٹھان دِتھ بند کرُن۔ ۲۔ (ورگہٕ پأٹھی) کھٕٹِتھ تھوٗن۔ بند کرُن۔ پٔتھ وُرُن ژھنُن۔ مِ: کتھ گرٛشہِ ہانِرتھ مگر تمو دیُتُس ٹھان۔

ٹھان کرُن۔ ٹھانہٕ کرُن۔ ا۔ ٹھانہٕ دیُن۔ ٹھانہٕ دِتھ بند کرُن۔ ۲۔ ٹھانہٕ بنٲوُن۔ ٹھانہٕ گرُن۔ ۳۔ (ورگہٕ) پردٕ کرُن۔ کھٕٹِتھ تھوٗن۔ ننبرٕ نہٕ کرُن۔ کُنہِ کتھِ وُرُن کرُن۔

ٹھانٹھر، ٹھأنٹھُر۔ ن۔ مؤل: ٹھانٹھر < ٹھَنٛ ٹھَنٛ آوازِ پٔٹھ < پرٛاکرت: ٹھٹھار۔ مُ۔ ہ: ٹھٹھیرا] ترٛامکی، سرتلہِ ہٕندی یالوہہٕ بیترِ ہٕندی بانہٕ گرن وول۔

ٹھانٹھر اوان ٹھأنٹھر وان۔ ٹھأنٹھرٕ سُند دُکان۔ سو جاے یتہِ ٹھأنٹھر پٔژن کار آسہٕ کران۔ (ورگہٕ پأٹھی) سو جاے یتہٕ سبٹھا ٹھَس ٹھَس تہٕ شور آسہٕ۔

ٹھاو۔ ن۔ مؤل: ٹھاو < پرٛاکرت: ٹھاونہ < س: ستھاپنہ] کھاہ، ڈٕج، ڈار بیترِ۔ زٔمین یتھ فصل

وو پداونہٕ ییہ۔

ٹھاہ ٹھاہ۔ ن۔ مؤل: ٹھاہ ٹھاہ۔ < آوازِ پٔٹھ، اَسہٕ نچہٕ] بَڈٕ بَڈٕ اسِنٛچ آواز۔ اَسن کھنگالہٕ۔

ٹھپہِ، ٹھپہِ گرٕنۍ۔ م۔ مؤل: ٹھپہِ۔ <؟ہ: ٹھپا۔ < پرٛاکرت۔ تھپہ او]۔ ا۔ سأری سےٚ مالس نِرخ گرُن تہٕ مُلہِ ہیٚوٗن۔ مُلہِ ہنہٕ باپتھ سأری سےٚ مالس ٹھیکہٕ کرُن۔ سٹہٕ کرُن۔ ۲۔ یکہٕ وٹہٕ رٔٹِتھ نِنۍ۔

ٹھٕٹھی اَنُن۔ ا۔ اقرارس پٔٹھ اَنُن۔ ٹھٕہراو کرناوُن۔ ۲۔ ٹٕھٹھ مٔٹھ کٔرتھ تہٕ تسلا بیترِ دِتھ سنٛبہٕ لاوُن۔

ٹھٕٹھی یُن۔ سنٛبہٕ لُن۔ مِ: ہیۆت لو سُن زٕ ٹھٕٹھی آونہٕ۔

ٹھٕٹھی گرٛشنۍ۔ سبٹھا لوٗکھ سٕمنۍ۔ لۆکھ ژٕسِتھ ینۍ۔

ٹھٕہراو۔ تھکھ۔ قرار۔ صبر۔ ژبڑ۔

ٹھٕہراو کرُن۔ ا۔ ژبڑ گرٕنۍ۔ کھور موٗرُن۔ ہن کھنڈ پرٛارُن۔ مِ: کہوکلہٕ کرٕ ٹھٕہراو۔

ٹھٕہراوُن۔ رُکاوُن۔ پتھ بروٚنہہ نہٕ گرٛشنہٕ یا نیرنہٕ دیُن۔ اور یور نہٕ ڈلنہٕ دیُن۔

ٹھٕہرُن۔ ن۔ مؤل: ٹھٕہر < س: ستھِرَ۔ ا۔ رُکُن۔ کُنہِ خاص جایہ وأتِتھ قرار کرُن۔ پتھ بروٚنہہ نہٕ نیرُن۔ تھکھ دیُن۔ ۲۔ ژبڑ گرٕنۍ۔ تاب کرُن۔ پرٛارُن۔ ۳۔ کُنہِ ڈنجہِ روزُن۔ دٔرُن۔ قرارٕ روزُن۔

ٹھأپٕ۔ م۔ مؤل: ٹھاپ < آوازِ پٔٹھ۔ ا۔ سو پوٹاچ یمہِ ستیٚ کرٛال بانہٕ سوٚمبراوان تہٕ سوٚتر چھُ کران۔

۲۔(ڈیٚکہِ سٟتۍ) بٲر۔۳۔ ژٕنڈ ژٕنڈ۔

ٹھاپہٕ ہَن ٹھاپہٕ ہَن کرٕنۍ۔ شاباش کرُن۔ مٹہٕ مٹہٕ کرُن۔

ٹھاپِہ دِنۍ۔۱۔ سُتراوُن۔ ڈرراوُن۔ سیوٗ دکرُن۔۲۔ ژٕنڈ ژٕنڈ دِنۍ۔

ٹھاپِہ کرٕنۍ۔۱۔ ٹھاپِہ دِنۍ۔۲۔(ٹھاپہٕ سٟتۍ) لایُن۔

ٹھارِ۔م۔مۄل: ٹھار] چٕھ (زِنٛج بیترِ) بَنہٕ۔

ٹھارِ لگنۍ۔ نالس منٛز بتھ رُکاوٹھ بنہٕ کَنۍ لکرِ بنہٕ گرٕھنۍ۔

ٹھاسہٕ لہٕ۔ن۔مۄل: ٹھاسل <وٗچھو ٹھاسُن] زبردس لڑٲے۔ نیاے یتھ منٛز اورِ یور بانہٕ چلاونہٕ ییٚن۔ ٹھوسہٕ ٹھوس۔

ٹھانٛ۔م۔مۄل: ٹھانٛ <پراکرت۔ ٹھنا۔۱۔ اکہٕ قسمُک گاڑ رٹنُک زال۔۲۔(ورگہٕ) اگادِ (گرٕھُن۔ جگرٕ۔ چھپر۔

ٹھانہٕ گوٚر۔ یُس ٹھانٛ لاگنُک عادتھ آسہٕ۔

ٹھانٛ لاگنۍ۔۱۔ گاڑ رٹنہٕ باپتھ ٹھانٛ گنڈٕنۍ ۲۔(ورگہٕ) تھپھ نہٕ ژٕلنۍ۔ چھپرٕ لاگنۍ۔ جگرٕ لاگُن۔ اُلش لاگنۍ۔

ٹھپر۔۱۔ لوٗکٹ کانگر۔۲۔ ٹُھپر۔۳۔ یُس (زنہٕ یا گاو) کھنہٕ چنہٕ بیترٕ سٟتۍ پٕتھ آسہٕ یڈ دزامُت۔

ٹھپھ دِتھ، ٹھپھ کرِتھ۔ <آوازِ پٕتھ]۔ یکدم۔ وُچھان وُچھان۔ ہنگہٕ منگہٕ۔م، سُہ گو ٹھپھ کرِتھ پٲدتہٕ مے رۄدنہٕ ژٕلنس وار۔

ٹھِسُر (ٹھُسُر)۔ پھٹہٕ نس ووتمت پٕھٹر۔ پھیوٗمت پھٕھٹر۔

ٹھِس وٲر۔ پوٚنسہٕ سوٚمبرنُک بانہٕ ٹِنٛڈ یا وٲر بیترِ یوس گلتانہٕ رٟنگۍ استیمال سپُد۔ (ورگہٕ) پوٚنسہٕ رٟنگۍ سۄرتھ۔ مِ: ٹھِس وٲر چھس ڈٕر۔

ٹھِکانہٕ۔ن۔مۄل: ٹھکان <م،ہ: ٹھکانا۔۱۔ روزن جاے۔ یێتہٕ رۄزِتھ یا ٹھہرِتھ اُسی زِ۔ ۲۔ منٛزِل۔ پڑاو۔ سو جاے یێتہٕ تس سفرس منٛز تھکھ دِزِ۔۳۔ پَے پتاہ۔ نیب۔

ٹھِل۔م۔مۄل: ٹھِل] کانٛہہ چیز ٹاس لٲگتھ دۄر برٕتھ دِنٛچ کٲم گندنہٕ باپتھ کُنہٕ چیزس، بالہٕ، لُٹھی کِچہٕ بیترِ کھۄنت یا ٹاس دِتھ دۄر لانٛچ کٲم۔

ٹھِلَن گندُن۔ (ل۔م) ٹھِلہٕ کڈنس گندُن۔ کھۄتنہٕ پٕتھ کھۄنتی لاینۍ۔ ٹھوچُن گندُن۔ (کانٛسہٕ) کُنہٕ نہٕ بێہنہٕ دیُن یا قرار کرنہٕ دِیُن۔ کانٛہہ جایہٕ جایہٕ برٕتھ دیُن۔ (کانٛسہٕ) پٕتھوُلی کرٕنۍ۔ گلہٕ نہٕ ژٕلنہٕ دیُن۔ ووتھ بوونہٕ دیُن۔

ٹھِلہٕ پٕتھ روزُن۔ زٕڈ کڈٕنۍ۔ زٕڈ پٕتھ روزُن۔

ٹھِلہٕ کڈنہٕ۔ ٹھِلہٕ پٕتھ ٹھِل کڈٕنۍ۔ کش کڈی کڈی ٹوٚپِہ مارٕنۍ۔ (ورگہٕ پٲٹھی) اَکہٕ سِے جایہٕ نہٕ قرار دیُن۔

ٹھِل کڈٕنۍ۔ پٕنٛزِ زٕڈ کڈٕنۍ۔ پٕنُن بورٕ دیُن۔

ٹھِل ییٚنۍ۔۱۔ ژٕنڈ ییٚنۍ۔ کھۄنت ییٚن۔ ٹاس ییٚن۔ ۲۔ کُنہٕ بلایہٕ لگُن۔

ٹھِل ہیوٗ ۔ جان پأٹھی گنڈی مٔتس دستارس ونان ۔

ٹھِنز ۔م ۔مؤل: ٹھِنز < آوازِ پیٹھ ، ٹھنز] گانٹی ہنز یا گانٹی ہنز ہش آواز ۔

ٹھِنز ٹھِنز ۔ (اتھہٕ ستی واپنچ) گریا گانٹی بیترِ وزٕنچ یا وایہ نچ آواز ۔

ٹھِنگُہٕ ۔سُہ شُریس لؤکہٕ سے کھوڑ پھیچہٕ آسَن ۔

ٹھِنگن ۔ ن ۔مؤل: ٹھِنگن < مُ، ہ: ٹھِنگنا < س: اَتہِ + گھنہ] لوکُٹ شُر اَستھ تہٕ لیس سخ کھوڑ پھیچہٕ آسن تہٕ بجہٕ بجہٕ کتھ آسہٕ کران ۔

ٹھِنگنہٕ ۔ مؤل: ٹھِنگن < مُ، ہ: ٹھِگنا ۔ پنجأبی: ٹھِنگنا] ژھوٹیگہٕ ، وامُن ۔ ژھوٹہٕ قدُک چالاک انسان ۔

ٹھِپھہ ٹھاپھہ ۔ ن ۔مؤل: ٹھِپھہ ٹھاپ < انگ: ٹِپ ٹاپ] یُتھ پزِ تیُتھ ، أزی کہٕ رٔ وِشہِ مؤجب ۔

ٹھیکُن ۔ ن ۔مؤل: ٹھیک < س: ستھر + کرتُم ۔مُ، ہ: پنجأبی : ٹِکنا] ا۔ ٹھیکھ گرٕھُن ۔ بٔلُن ۔ سبدُن ۔ ٹھیکھ منز یُن ۔ قراریُن ۔۲۔ دَرُن ۔ سبدُن ۔ ٹھیکھ پأٹھی پکناوُن تگُن ۔ مِ، لیکھنس منز ہیٚیہٕ اَتھِ وار وار ٹھیکُن ۔

ٹھیکراوُن ۔ ا۔ تتھہٕ کُنہ ووٕدنی تھوٗن یتھ نہٕ وٗسی پیٚیہٕ ، ڈررراوُن ۔۲۔ بٔلہٕ راوُن ۔ ٹھیکھ کرُن ۔ کأنسہٕ دود ژٔلراوُن ۔۳۔ اتھِ بیترِ لیکھنس کرنس پٹھ ڈرراوُن ۔ کأنہہ کُنہٕ کامہِ بیترِ لایق بناوُن ۔

ٹھیکھ ۔جان ۔ رُت ۔ زبر ۔ دُرست ۔ مناسِب ۔

ٹھیکھ ٹھاکھ ۔ وارٕ کار ۔ ٹھیکھ پأٹھی ۔

ٹھیلی ۔ م ۔مؤل: ٹھیلی < مُ، ہ: تھیلی] روپیہ بیترِ تھونہٕ باپتھ بٔڈ گوژر ۔ لوکُٹ ٹھیلہٕ ۔ (ورگہٕ پأٹھی) دَنہٕ دِیا ریاوِیژٕ ۔

ٹھینٹھ مینٹھ ۔ م ۔مؤل: ٹھینٹھ مینٹھ] داش نداش ۔ وَسمتھ ۔

ٹھینچ ۔م ۔مؤل: ٹھینچ] (اَشچ ، رَیچ بیترِ) دِگنی ، دار ۔

ٹھینچہٕ پکُن ۔ پاکھ ، پأل یا رَتھ دِگنہٕ نیرُن ۔ رتس بیترِ دارٕ لگٕنی ۔

ٹھینچہٕ وُسن ۔ پۄٕٹھہ گرٕھنی رتس یا أشس دار لگٕنی ۔ رِ تزٕپھ گرٕھُن ۔ سیر گرٕھُن ۔ یڈ تنی ۔

ٹھۄنکُن ۔ ن ۔مؤل: ٹھنک < دوٗچھوٗ ٹھنکھ ''مدلگُن ۔ پھٕنکُن ۔

ٹھۄنکھ ۔م ۔مؤل: ٹھنک < مُ، ہ: ٹھونگ] ہٕنگل جانور سنز ٹھول ۔

ٹھۄنکل (ٹھوٗنکل) ۔ا۔ ٹھولل گاوگِپن بیترِ ۔ یِس چاروأیس ٹھولہٕ دِنک عادتھ آسہٕ یا ہٕنگ دِنک مرضہ آسہٕ ۔۲۔ (ورگہٕ پأٹھی) سُہ یُس اورَے ہٕنگ ٹِسنان آسہٕ ۔

ٹھۄنکہٕ ٹھۄنک ۔ ا۔ ٹھولہٕ ٹھول ۔۲۔ (ورگہٕ پأٹھی) ٹھوسہٕ ٹھوس ۔

ٹھۄنکہٕ دِنہٕ ۔ ا۔ ہٕنگو ستی ٹھولہٕ دِنہٕ ۔۲۔ (ورگہٕ)

مینگ ہاوٕنۍ ۔ (ژھوکہٕ کنۍ) روبہٕ داب ہاوُن ۔
ٹکرُن ۔ مد پھۄنکُن ۔

ٹُھپسہٕ ۔ نابہٕ کار ۔ بیٚہوال ۔

ٹُھٹھہٕ ۔ ۱ ۔ بتہٕ ٹُھج ۔ ۲ ۔ کھنہٕ باپتھ واریاہ بتہٕ ۔ ۳ ۔ یُس آلٕژھۍ اُستھ کھوان آسہِ ۔ کھنہٕ ڈٕس

ٹُھچ ۔ م ۔ مۄل: ٹُھچ <دُچھو "ٹھک] ۱ ۔ گسر ۔ ۲ ۔ پیچ ۔
ٹُھچ تھوٚنۍ ۔ ۱ ۔ گسر تھوٕنۍ ۔ ۲ ۔ کھیٚچ تھوُن ۔
ٹُھچ لائنۍ ۔ اگادِ گژھُن ۔ تھپھ نہٕ ٹلنۍ ۔

ٹُھڈ ۔ ن ۔ مۄل: ٹُھڈ <پنجٲبۍ :ٹھُڈا] ۔ (کھور بانہٕ) کھۄٚنت ۔
ٹھڈ دِنۍ ۔ کھۄٚنتۍ لاینۍ ۔ چوب دِنۍ ۔ لایُن ۔

ٹُھس ۔ ہواتژ اوٚنچ آواز ۔
ٹُھس تژاوُن ۔ ۱ ۔ ٹسس تژاوُن ۔ ۲ ۔ پھرٕتھ تژاوُن ۔ ۳ ۔ (ہزلہٕ) پپن دیُن ۔

ٹُھسر ۔ یُس زنہٕ یا گاوِ یڈ پُھٹتھ دژا امژ آسہِ ۔

ٹُھک ۔ ن ۔ مۄل: ٹُھک < آوازِ پیٹھ ۔ م ،ہ: ٹھوک ، ٹھوکنا <پراکرت ۔ ٹلکھ ۔ ۱ ۔ ٹاس ٹاس دِتھ کانٛہہ چیز ، کیٚل یا چل بیترٕ کُنہِ منز وانٛچ آواز ۔ ۲ ۔ (ورگہٕ پاٹھی) تھوتھ ۔ رُکاوٹھ ۔ تھوس ۔ ۳ ۔ ژھاس ۔ م ۔ کیٚل ٹُھک ۔ [ٹھک تژاوُن ۔ دیُن ، ژھٹنُن] ۔

ٹھکِتھ ۔ ۱ ۔ ٹھاسِتھ ۔ ٹھاکتھ ۔ ٹستھ ۔ ژانتھ ۔ برِتھ ۔ سُتِتھ ۔ ۲ مقرر پاٹھی گنڈتھ ۔

ٹُھکُن ۔ ن ۔ مۄل: ٹُھک <پراکرت: ٹلکھ یا آوازِ پیٹھ ۔ م ،ہ: ٹھوکنا ۔ ۱ ۔ ٹھاسُن ۔ دب دِتھ والُن ۔ ژبل دِتھ برُن ۔ سُتُن ۔ اندر ژانُن ۔ ٹسُن ۔ ۲ ۔ پشرُن ۔ م ، روپیہٕ ہُنٛد چیز ٹُھکنس دوٚن روپین ۔ مٹہٕ کھارُن ۔ م ، وۄستس دوہ ٹُھکُن ۔

ٹھک تژاوُن ، ژھٹنُن ۔ ۱ ۔ کُنہِ چیزس پیٹھ نظر تژاوِتھ توٚت تام نہٕ تھپھ ٹلنۍ یوٚت تام نہٕ سُہ اُتھس منز اِنۍ زِ ۔ ۲ ۔ (کُنہ کامہِ منز) تھوس اِنۍ ۔ ۳ ۔ (کُنہِ منز) شک پاداہ کرُن ۔

ٹھک ٹُھک ۔ (دروازس) ۔ دُب دُب ۔
ٹھک دیُن ۔ ژیٹُن ۔ گہُن ۔ م ، مسالس دیُت ٹھک ۔
ٹُھک لاگُن ۔ وان وہراوُن ، کارخانہٕ وہراوُن ۔

ٹُھکہٕ شکھر ۔ مۄل: ٹُھکہٕ شُکھر < ک: ٹھک ۔ ہ: ٹھوک + شُکھر <س: شِکھر] یُس خامخاہ پیٹھوٕلی کرنہٕ خاطرٕ تھاونہٕ آسہِ آمُت ۔ ٹلی بیگ ۔

ٹُھمری ۔ م ۔ مۄل: ٹُھمری] ۔ اکہِ قسمُچ لولہٕ راگ یتھ زِ بول آسان چھِ ۔

ٹھۄس ۔ ن ۔ مۄل: ٹھۄس <م ،ہ: ٹھیسنا ۔ ۱ ۔ (بانن پانہٕ وٕنۍ) ٹکریتھ پھٹُن ۔ ۲ ۔ پانہٕ وٕنۍ جگر ، فتنہٕ ، تناز ، نیاے (گرس منز ، کھاندرس بیترٕ پیٹھ یا بیٚیہ کُنہِ رتہٕ کرٕتہٕ ساتہٕ)

ٹھۄسہٕ ریٖنۍ ۔ ۱ ۔ یُس زنہٕ (وشپہٕ کنۍ) بانہٕ پھٹراوٕنچ یلتھ آسہِ ۔ ۲ ۔ ٹھۄس ٹلن واجینۍ ۔ فساد ٹھۄنٛچ ،

ٹھۄسَر۔ ٹھۄس تُلَن وول۔ فسادی۔ م۔ ٹھۄسِر۔

ٹھۄس تُلُن۔ کانٛہہ نیاے۔ فِتنہٕ یا جگرٕ ورتاوُن۔ منٛزٕ کانٛہہ تناز پٲدٕ کرُن (خاص کٔرِتھ کُنہِ بڈٕ دوٚہہ گرس منٛز)

ٹھۄس دِیُن۔ پھٹراوِنۍ۔ ژٕن کرُن۔

تھۄس لگُن۔ بانہٕ بیترِ پھُٹن کرُن۔ یا دوس دوس وُسی پیٚنٛز۔

ٹھۄس وۄتھُن۔ (گرس منٛز پانہٕ وِنۍ بٲژن) جگرٕ وۄتھُن۔ نیاے وۄتھُن۔ فسادٕ وۄتھُن۔ کُنہِ مجلسہِ منٛز یارِ تہٕ کرِتہٕ ساتہٕ لۄکن پانہٕ وِنۍ فساد وۄتھُن۔

ٹھۄکِنتھ۔ لٲزِم پٲٹھی۔ چیٚٹہِ پٲٹھی۔ ضٔروٗری۔

ٹھۄکر۔ ن۔ مۄل: ٹھوکر < پرٛاکرت۔ ٹکّکھ + ار، م: ہ، گجراتی: ٹھۄکر] بےٚ خبر پٲٹھی یُس کھۄنتِ یا ٹکر بیترِ کُنہِ ستی لگہِ۔

ٹھۄکرٕ لگُن۔ کھۄنت لگُن۔ ٹکر لگُن۔ (ورگہٕ پٲٹھی) تکلیف واتُن۔ کُنہِ کامہِ بیترِ منٛز دُلتہٕ یُن۔

ٹھۄل: ن۔ مۄل: ٹھۄل < ستھۄلہ] نَسلِ بڈاونہٕ خاطرٕ سُہ بیٛول یُس تِم جاناوار بیترِ ترٛاوان چھِ یمن نہٕ زنٛدٕ بچہٕ زہوان چھِ، یہ چھُ ڈُلوم کنٛجہِ دار یا ژُنٛز ہیٛوٗہ آسان۔

ٹھۄلن بہُن۔ (ل۔ م) ٹھۄلن پیٹھ پھاہ دِنہٕ بہُن۔ ا۔ بےٚ کار بہُن۔ کامہِ کارٕ ورٲے روزُن۔ کرُن کیٚنٛہ نہٕ کہنۍ آسُن۔ نرِ زنگہٕ ؤٹھ روزُن۔

ٹھۄلن بیہناوُن۔ (کانٛہہ) کارٕ بارٕ نشہٕ کرُن۔ کانٛہہ بےٚ کار کرُن۔

ٹھۄلہٕ پھاہ۔ (پۆتی بیترِ کڈنہٕ باپتھ) ٹھۄلَن واتنووُمت وُشنیر۔

ٹھۄلہٕ زٲن۔ ٹھیٖہٕ شکلہٕ لۄکٹ ٹۄکر یوسہٕ ٹھۄل تھۄنس لگان چھےٚ۔

ٹھۄلہٕ زوٗن۔ ٹھۄلُک منٛزیُم لیٚوٗ دُرحصہٕ۔

ٹھۄلہٕ زۄمبرٕ۔ کٔنڈ تُلِتھ روٗنُمت ژۄ بوتھ ٹھۄل۔ اکھ ٹھۄلہٕ سیٖن۔

ٹھۄلہٕ ژۄر۔ ل۔ م۔ یُس ٹھۄل ژۄرِ نیہ۔ ا۔ لۄکٹ لۄکٹ چیز ہنہٕ وول ژۄر۔ مِ: ٹھۄلہٕ ژۄرِ ے گرِ لگاہ مۄلہٕ ژۄر۔

ٹھۄلہٕ ژۄرِ پیٹھے چھُ مۄلہٕ ژۄر بنان۔ لۄکٹ ژۄرِ ے چھُ عادتھ گژھنہٕ پتہٕ بوٚڈ ژۄر بنان۔

ٹھۄلہٕ کلہٕ۔ ا۔ ٹھۄل ہیٛوٗہ کلہٕ یا ٹھۄلہٕ شکلہٕ کلہٕ۔ ورگہٕ سُہ کلہٕ یتھ مس آسہٕ کانٛہہ گۄمُت۔ تیٚتھ کلہٕ یتھ سوٗرٕ ے مس کاسِتھ آسہٕ۔ ۲۔ ریٛشہِ پٲٹھی تس ونان یُس کلہٕ نیٚک آسہٕ یا مستہٕ روٗستے آسہٕ۔

ٹھۄلہٕ کانٛگر۔ کانٛگرِ ٹھپر۔ لۄکٹ تہٕ زاوِج کانٛگر۔

ٹھۄلہٕ کوٚکر۔ سبٹھاہ ٹھۄل ترٛاون واجیٚنۍ کوٚکر۔

ٹھۄلہٕ مۄنٛڈ۔ پھیٛاٹتھ ٹھۄلس تُلِتھ بناومت ژۄٹ ہش۔

ٹھۄل ترٛاوِنۍ۔ ا۔ (جاناوار بیترِ سُنٛد) بیٛول جسمہٕ منٛز نیبر چھکُن۔ ۲۔ (ورگہٕ پٲٹھی) کانٛہہ سوچھ

کرُن یا فأیِد واتناوُن۔ یہ چھُ یژ پأٹھۍ ہزلہٕ وننہٕ یوان۔ مِ، نتھون تورۍ ییتہِ کیاٹھۄل چھا ترٛ اوان۔۳۔کھوژُن۔

ٹھۄل دِنۍ۔ پژایہ کوکرِ پھاہ دِنہٕ باپتھ ٹھۄل پھرِس تل تھوٕنۍ۔

ٹھۄل ویٚژ رٕنۍ۔ٹھۄلن متلق سرٕ کرُن زِ گانڈ کُس چھُ تہٕ ٹھیکھ کُس چھُ۔

ٹھۄلہٕ بہا۔گرٕ یکہِ پھلرٕ ہأنا۔گرٕ یکہِ رژھا۔

ٹھۄلہٕ راز مہ۔رازمہٕ ہُند اکھ خاص قسم۔

ٹھۆنگ۔ن۔مؤل: ٹھونگ <پراکرت: ٹھُلکھ۔م،ہ: ٹھونکنا، ٹھونگا۔ا۔ٹینٛڈ ہن پیٹھ لورِ یا پچہ کھنجہ ہُند دَب (شُر ہن اکہ قسمک سزا) ٹینٛڈی دِٕگنۍ۔ ۲۔لیکھنس یا چھاپہ منز کانہہ غلطی یا اشوٚ دی

ٹھۆنگ کڈُن۔ لیکھمت یا چھپومت شوٚزراوُن۔ کتابِچ غلطی کڈٕنۍ۔مسودس بیترٕ غلطی کڈٕنۍ۔

ٹھۆنکر۔ن۔مؤل: ٹھونکر <ہ: ٹھوکر] کھۆنت (یُس وَتھہ کنہِ لگہِ)

ٹھۆنکر کھینۍ۔ کھۆنتۍ لگنۍ۔ (ورگہٕ پأٹھۍ) مُصیبتن لگُن۔ (بال بچھِ نہٕ لگنہٕ سبب) بیزتی تُلنۍ۔ وَتہِ وَتہِ پداتُلُن۔

ٹھۆنکرٕ لگُن۔ کھۆنت لگُن۔ کُنہِ ستۍ ٹکر لگُن۔ (ورگہٕ پأٹھۍ) کُنہِ کامہِ منز ناکام سپدُن۔

ٹھۆنکھ۔ن۔مؤل: ٹھونک <س: تُنڈ+کہ] پیوٚت۔ نوکھ۔تونتھ۔

ٹھۆنکھ ترٛاوُن۔ قلمس یا پینسلس بیترٕ پیوٚت گرُن یا شیرُن۔قط ترٛاوُن۔

ٹھۆٹھ۔ن۔مؤل: ٹھٹھ <س: ستٔہ۔کولہِ منز باگ کڈنس بوٗنۍ کنۍ بنوومُت کنہن یا کوٗٹن ہُند ڈوٗکھ۔

ٹھۆر۔ن۔مؤل: ٹھُر۔ <س: ترٛوودھانم] رُکاوَٹھ۔ سُہ چیز یُس بتھہِ، ژھایہِ یا دولہِ آسہِ۔(ورگہٕ) سُہ ییمہِ ہندی کنۍ کینٛہہ کرنس یا ونہٕ نس رُکاوَٹھ گژھہِ۔ تھوتھ۔کھیٚچ۔

ٹھُرٕ۔دولہِ۔بتھہِ۔۲۔کُنہِ ژھایہِ۔کُنہِ پٔتۍ کنۍ۔

ٹھُرٕ تھاوُن۔ ا۔ژھایہِ ہؤل تھاوُن۔ کھٔٹِتھ تھاوُن۔ تنبتھ تھاوُن یوٚت نہٕ نظر پلہِ۔۲۔کانہہ چیز کُنہِ دولہِ تھاوُن۔بُتھہِ تھاوُن۔

ٹھُرٕ روزُن۔ا۔کانہہ یا کینٛہہ کھٔٹِتھ تھونہٕ باپتھ تتھ بُتھہِ روزُن۔ دولہِ روزُن۔۲۔ژھایہِ روزُن۔ کُنہِ پٔتۍ کنۍ روزُن۔

ٹھۆر گرٕژھُن۔رُکاوَٹھ گژھنۍ۔روک گژھُن۔کینٛہہ دولہِ ییُن۔(ورگہٕ پأٹھۍ) تھوتھ گژھُن (گژھنۍ) وارنہٕ آسُن۔

ٹھور، ٹھورٕ۔ن۔مؤل: ٹھور <س: ستھؤر] ڈُلوم اُڈی جہ پھؤل۔کوٚٹھچ یا کُنہِ جوڑٕچ اُڈِج ییتھ مازلور چھنہٕ آسان۔

ٹھور رَس۔اُڈی جن یا ٹھورن پاکوتھ کوٚڈمُت شوربہٕ۔

ٹھورِ بازی لگٕنۍ ۔ مان مان لگٕنۍ ۔ اکھأکس کھہنَس پتھ آسُن ۔
ٹھُوکُر ۔ ن ۔ مؤل: ٹھوکر <س: ٹھکر ۔ م، ہ: ٹھاکُر] پوتُل ۔
مؤرتی (یتھ پؤزا پیہ کرنہٕ) ۲ ۔ اکھ کرام ۔
ٹھؤکُر دار ۔ ییٚتہِ ٹھوکُر آسہِ تھوومُت ۔ ییٚتہِ پؤزا پاٹھ
کَری زِ ۔ تہِ ذٲپتھ گو مندٕر، ٹھوکُر کُٹھ بیترٕ ۔
(ورگہٕ پأٹھی) شُرٕ وزٕ جاے ۔
ٹھؤکر کُٹھ ۔ مکانس منٛزٕ سہ کُٹھ یتھ منٛز ٹھوکر تھوان
چھِ ۔ پؤزا پیہ ہُند کمرٕ ۔
ٹھوکھدار ۔ بتھی دار ۔ روبہٕ وول ۔ گرٛؤنڈ ۔
ٹھوکدأری ۔ بُتھی دار آسنٕچ حالتھ ۔
ٹھُونٛٹھ ۔ م ۔ مؤل: ٹھونٛٹھ <؟ پرٛاکرت: ٹھُنٛٹھ]
ا ۔ ہونگہٕ، ہوڈ، وُٹھن ۔ ۲ ۔ رُکاوَٹھ ۔ سیتھ ۔
ٹھونٛٹھ اَٹٕنۍ ۔ سٔیتھ اَٹٕنۍ ۔ کُنہِ کامہِ بیترٕ منٛز رُکاوَٹھ پأدٕ
کرٕنۍ ۔ تھوس اَٹٕنۍ ۔
ٹھونٛٹھ لگٕنۍ ۔ ہونگہٕ پینہِ ۔ وارِ کارِ کینٛہہ بروٗنٛہہ کُن وأتِتھ
تتھ نہٕ مازُن ۔ بوگ وأتِتھ تتھ دکہٕ دیُن ۔
ٹھونٛٹھ تٕنۍ ۔ ا ۔ ٹٕبلی وُٹھنہٕ یُن ۔ ہونگہٕ پینہِ ۔ ہوڈ
تٕنۍ ۲ ۔ کُنہِ کامہِ کارس رُکاوَٹھ تٕنۍ ۔ سیتھ تٕنۍ ۔
مِ ۔ وونۍ گژھ نہٕ یتھ کامہِ تہٕ ٹھونٛٹھ تٕنۍ ۔
ٹھونٛچہٕ ۔ م ۔ مؤل: ٹھونٛچ <پرٛاکرت ۔ ٹلکھ ۔ س:
تو کشہٕ] کھؤنٛتی ۔ کھورِ کہِ ٹینٛڈٕ یا کھوربانہٕ نوکہٕ
ستی پھیٛنٛچہٕ ۔
ٹھونٛچِن گنٛڈُن ۔ ا ۔ کھونٛتِن گنٛڈُن ۔ کھونٛتِن پتھ

کھؤنٛتی کڈٕنۍ ۔ ۲ (ورگہٕ پأٹھی) یورِ اور تہٕ اورِ
یور کرناوُن ۔ کُنہٕ قرار نہٕ دیُن ۔ بےٚ قدری کرٕنۍ ۔
ٹھونٛچہٕ دِنہِ ۔ کھؤنٛتی دِنۍ ۔ کھؤنٛتی کڈٕنۍ ۔ پھیٛنٛچِن گنٛڈُن ۔
ٹھوبہٕ ا ۔ ن ۔ مؤل: ٹھوب <؟ س: ستٔنبھ یا ستُنبھ یا
ستنبھ ۔ ا ۔ بۄڈ پہن سٕرٕ ۔ گول کترٕ ٹکرٕ ییمہٕ ستی
باقٕے سٕرٕ ماران چھِ ۔ ۲ ۔ ٹیپکہٕ بوکہٕ منٛزٕ سہ ٹیکہٕ
یُس ٹینکن گنٛدن وِزِ ہیوٚ رٕبرٕ تھ دوان چھِ ۔
ٹھوبن گنٛڈُن ۔ سٕرن گنٛڈُن ۔
ٹھوبہٕ دیُن ۔ (ل ۔ م) زینہٕ ٹُک سٕرٕ ہارُن ۔ (ورگہٕ
پأٹھی) ہارُن ۔ پویہ کھینہٕ ۔ دیوول کڈُن ۔
ٹھوبہٕ ۲ ۔ (ٹھوپہٕ) کلہٕ ویوٚٹھ ژھوٚٹ انسان ۔
ٹھول ۔ م ۔ مؤل: ٹھول] ۔ ا ۔ ہٕنگو ستی دِژمژ ٹھُنکھ ۔
ڈبکہٕ ستی یا ڈبکہٕ کہِ ہیٚری مہِ حصہٕ یا ہٕنگو ستی
یُس ٹکر دِنہٕ پیہ یا لگہِ ۔ لبہٕ، کؤٹہٕ یا ییٚہٕ کُنہٕ
وودِنۍ چیزٕ ستی یُس ٹکر کُس لگہِ ۔ ۲ ۔ لبہٕ بیترٕ منٛزی
نبر کُن دزٕ امُت کؤٹی کلہٕ ۔ ۳ ۔ ڈبکس بروٗنٛٹھہٕ
کنہِ بۄ ڈٹیٚل ۔ ۴ ۔ کُنہٕ چیزس نبر کُن دزٕ امُت
بُتھٕ بیترٕ ۔
ٹھولٕل ۔ ٹھُنکل ٹھول دِنہٕ وول ۔ یُس ٹھولہٕ آسہِ
یوان ۔ م، ٹھولٕل کُٹھ ۔
ٹھولٕل کُٹھ، ٹھولہٕ کُٹھ، ٹھُنکل کُٹھ ۔ کٹھ یُس ٹھولن
<ورِ ۔ لڑنہٕ باپتھ ٹھولن پتھ ذٕر روومُت کُٹھ ۔
ٹھولہٕ ۔ بُتھٕ ۔ اکھأکس مقابلس منٛزٕ ۔

ٹھولہِ تھوٗن ۔ (ورگہٕ پاٗٹھی) (کانٛہہ کانٛسہِ یا کینٛہہ کُنہِ) مقابلس تھوٗن ۔

ٹھولہِ ٹھولہِ تھوٗن ۔ ۱ ۔ (چھانہٕ کتھِ پاٗٹھی) کوٗٹھِن ہنٛز تال تہٕ تال ملناوِتھ تھوٚنی ۔ اکس کوٗٹس یا کرِ بیاکھ کوٗٹ بُتھِ یا تلہٕ ڈکھہٕ دیُن ۔ ۲ ۔ دون چیزن فرق وُچھنہٕ باپتھ تم اکھاکس مقابلہٕ تھوٚنی ۔

ٹھولہِ دیُن ۔ بُتھِ دیُن (کُنہِ نوقصان واتناوَن واجنہِ کتھِ یا کامہِ)

ٹھولہِ لگُن ۔ مُقابلَس لگُن ۔ بُتھِ لگُن ۔

ٹھولہٕ ۔ ۱ ۔ ٹھول لفظُک جمع ۔ ٹھنکہٕ ۔ ۲ ۔ یَس ووپھر ڈبکہٕ آسہِ ۔ یَس ڈبکہٕ بوٚڈ تہٕ نبر پھن آسہِ ۔ ٹِنٛلی لد (یہ چھِ ریٚشہِ پاٗٹھی ونان)

ٹھولہٕ ٹھول ۔ ٹھنکہٕ ٹھنکھ ۔ پانہٕ واٗنی ہنگ ٹسنی ۔ پانہٕ واٗنی ٹھولہٕ کڈنہٕ ۔ اکھاکس ٹھولہٕ لاینہٕ ۔

ٹھولہٕ دِنہٕ، ٹھولہٕ لاینہٕ ۔ کلہٕ ستی ٹکر دِنی ۔ ٹھنکہٕ دِنہٕ ۔ ہنگ ٹھکنی ۔

ٹھونٛڈ ۔ ن ۔ موٗل: ٹھونٛڈ < ہ: ٹھنٛڈ ۔ م: ٹھنٛڈ مُنٛڈ] لنٛگنٛجہِ ژٕٹتھ کُنہِ کُلیٚگ گوڈ ۔ کھوڈ موٗنٛڈ ۔

ٹھوہہ ٹھوہہ ۔ ن ۔ موٗل: ٹھوہہ ٹھوہہ ۔ < آوازِ پیٹھ] پوٗتس پتھ ژاسہٕ ترکک صدا ۔ ژاس تہٕ ژاس ۔

ٹھوہہ ٹھوہہ لگُن ۔ ہوکھہِ ژاس لارِنی ۔ پوٗتس پتھ ژاس تنی ۔

ٹھوہہ ٹھوہہ لاگُن ۔ ژاس تہٕ ژاس کرِنی ۔ ژاسہ

ٹوکھ ٹوکھ کرنس تہٕ تھکھ گژھُن ۔

ٹھیرِ ٹھنٛبو ۔ ووسہٕ دژ وسہٕ ۔ ٹھکہٕ ٹھکہٕ ۔ پزنہٕ پیٹھی سامانہٕ ۔ ہٹھی یا رہیتر ۔

ٹھیکہٕ ۔ ن ۔ موٗل: ٹھیک < ہ: ٹھیکا ۔ ۱ ۔ کینٛژن شرطن پیٹھ مٕتہٕ ہیٚژہٕ مژ کانٛہہ کاٗم، اتھ موٚزوٗری چھےٚ برونٛٹھے مُقرر کرنہٕ یوان ۔ ۲ ۔ (ورگہٕ پاٗٹھی) کُنہِ چیزٕچ مٕتہِ داٗری ۔ چیٚٹھ ۔ م ۔ صوٗرتھ نےٚ اَکس ٹھیکہٕ اوس سہٕ سال کرُن ۔ ۳ ۔ کانٛہہ ممنوٗع چیز کُنہِ نچ لاسَن ۔ م، شرابہٕ ٹھیکہٕ ۔ افینہٕ ٹھیکہٕ ۔ ۴ ۔ ٹھُپی کٔرتھ سودا ۔ مِ، ژوٗٹھی ٹھیکہٕ ۔ ٹنگہٕ ٹھیکہٕ ۔ [ٹھیکہٕ رٹُن، کرُن، نیُن، ہیوٚن ۔ ٹھیکس پیٹھ دیُن] ۔

ٹھیکس پیٹھ ۔ ٹھُپی کٔرتھ ۔ ژٕٹتھ ۔

ٹھیکہٕ دَر ۔ موٗل: ٹھیکہٕ در < ہ: ٹھیکہ دار ۔ ۱ ۔ سُہ یُس کینٛژن شرطن پیٹھ کانٛہہ کاٗم پوٗرٕ کرِنی مٕتہِ ہیٚیہٕ ۔ ٹھیکس پیٹھ کانٛہہ کاٗم رٹن وول ۔ ۲ ۔ (ورگہٕ چیٚٹہٕ دَر ۔ یِس کینٛہہ مٕتہِ آسہِ کھوٚتمُت ۔

ٹھیکہٕ کرُن ۔ گنٛزراونہٕ کرنہٕ ورٲے یا کھلہِ پاٗٹھی کینٛہہ موٗلی ہیوٚن ۔

ٹھیلہٕ ۔ ن ۔ موٗل: ٹھیل < م، ہ: تھیلا ۔ < س: ستھلہ/ستھوِ] بُہری ۔ بوٚستوٗر ۔ تژوڈ ۔

ٹھبل ۔ م ۔ موٗل: ٹھبل] جسمکہِ کُنہِ جھٹک ووگنیا ریا تھزر

ٹھُیپ ۔ن۔مؤل: ٹھِپ <م،اوریہ: ٹُپا، ٹُپلی] پنجرٕ یا ژھل یتھ منز جاناوار بیتر رٹنہٕ یار چھنہٕ یین۔

ٹھِپھ ہأر۔ (ورگہٕ) سوسوندر زنانہٕ یوسہٕ یہ ڈٕپی زِتہٕ گرس منز قأد آسہٕ۔

ٹھپہِ گاڈ۔(ل۔م) کرٕ نجلہٕ ستۍ رٹ مژ گاڈ۔(ورگہٕ پأٹھی) زالس لۆ گمُت۔قأدس منز لۆ گمُت۔

ٹھپہِ گاڈ کرِنۍ۔بنٛد کرُن۔زالس لاگُن۔قو بۆ کرُن۔

ٹھیپٕ ٹھور۔ن۔مؤل: ٹھُیپ ٹھار] کھوڈ خزانہٕ۔

ٹھیوٕ ر، (ٹھُیُر) ن۔مؤل: ٹھِر] اُچھ پھٕمٕژ لاے ہش۔اُچھ درامُت پھٹُل ہیوٗ ہ۔

ٹھیری (ٹھِری) کون۔یُس اُکس اُچھ ٹھیُر آسہٕ۔

ث

کأشرۍک ژُیُم زٕرٕ اَچھر، عربی یُک ژۆ ریُم تہٕ فارسی یُک پٔنژیُم اَچھُر۔ابجد حسابہٕ چھُ اتھ پانژ ہتھ(۵۰۰) مول۔ کأشرِس اندر چھے "اتھ "س" حرفچ ہش آواز۔

ثٕبت (کرُن) ن۔مؤل: ثبت <ع:ثبت] (ل۔م) ڈٕرراوُن۔ا۔(ٹھپہٕ) تژاوُن۔(مُہر) تژاوٕنۍ ۲۔(دسخط) کرُن۔

ثَروَتھ۔ن۔مؤل: ثرَوت <ع: ثَروۃ> ف: ثروت] دَنہٕ دولتھ۔مال جاداد

ثقافتھ۔م۔مؤل: ثقافت <ع: ثقافۃ] کُنہٕ قومُک یا قومیتُک کُل ہم تہذیبی باش یا سرمایہٕ کلچر۔

ثمر۔ن۔مؤل: ثمر دع: ثمرۃ> ف: ثمرہ] موٕ، پھَل۔ مُژ، موٗزۆری۔ نتیجہٕ۔

ثمر تُلُن، لُبُن۔یہ کۆرمُت آسہٕ تمیُک نتیجہٕ بوٗ گُن۔

ثنا۔ن۔مؤل: ثنا <ع: ثنا] تأریف۔حمد، شُکر۔

ثناخان۔تأریف کرن وول۔گون گیوٗن وول۔ (یژ پأٹھی خودایہٕ سُنٛد) شکر کرن وول۔حمد پرن وول۔

ثناخأنۍ۔گون گیوٕنۍ۔تأریف کرِنۍ۔شُکر کرُن۔حمد پرُن۔

ثواب۔ن۔ مؤل: ثواب ع:ثواب: ثوب۔ ا۔رٕژِ کامہٕ ہنٛد مُژ (یُس اُخرتس پٔتھ دِنہٕ ییہٕ) رُت بدلہٕ۔اجر۔۲۔(ورگہٕ) رٕژ کأم۔نیکی۔ جانی۔مِ، تژیش دِنۍ چھُ ثواب۔

ثوابچ کأم۔سو کأم یتھ ثواب آسہٕ۔رٕژ کأم۔نیکی ہنٛز کأم۔

ثواب اُٹس کھٔسُن / نکھس کھٔسُن۔رٕتس گُژت گژھُن یار ژرس کھریُن۔یہ چھِ تمہٕ ساتہٕ ونان ییلہٕ جأنی گری زِتہٕ تھ اورنا کارٕ نتیجہٕ نیرٕن۔

ثواب زیُن (کماوُن)۔رٕژ کأم کرِنۍ۔نیکی ہنٛز کأم کرِنۍ۔سو کأم کرِنۍ یتھ رُت پھَل آسہٕ۔

ثواب گار۔ا۔یُس ثوابچہٕ کامہٕ کران آسہٕ۔یُس

رٕژ کامہٕ کران آسہٕ۔ نیکی ورتاوَن وول۔

۲۔ پرہیزگار۔ نِماز گذار۔

ثواب واتہٕ ناوُن/سوزُن۔ پانہٕ کانٛہہ جان کٲم کٔرِتھ تمیُک اَجر بیٚیِس سوزُن۔ قرآنہٕ شریف یا کلمات بیترٕ پٔرِتھ تمیُک ثواب موردس سوزُن۔

ثقیل۔ ن۔ مؤل: ثَقیل <ع: ثَقیل، ثِقل (ل۔ م) گوٚب۔ ۱۔ (میٚادس کیٛت) گوٚب۔ یہ سَہل سَہَل شرٛ پیپہٕ نہٕ۔ ۲۔ (ورگہٕ پاٹھی) یہ نہٕ شرٛیپہٕ یاہٕ وَسہٕ۔

ثابتھ۔ ن۔ مؤل: ثابت، ثبت] (شہادتہٕ ثوٚبوٗتہٕ سٟتؠ) کھرٕ (سپدُمت)۔ یتھ منز کانٛہہ تہٕ پھِہہ آسہٕ نہٕ، کانٛہہ تہٕ شکھ آسہٕ نہٕ۔ مصدِقہٕ۔ سدٕ۔ سَرٕ (سپدُمت) [ثابتھ کرُن، گژھُن، سپدُن]۔

ثابتھ قدم۔ کُنہ کتھِ بیترٕ پیٹھ ڈاڈ کرن وول۔

ثابتھ قدمی۔ (کُنہ کتھِ بیترٕ پیٹھ) ڈاڈ۔

ثالِث۔ ن۔ مؤل: ثالِث <ع: ثالِث، ثلث۔ ل۔ م۔ ترٛیم زوٗن۔ یُس دون دربن فیصلہٕ کٔرِتھ دِیہِ۔ یُس کُنہ نِیالِس منز اَژِتھ صلح صفأیی کرناوِ۔

ثالثی۔ (دون دربن ہندی نیاے اَنٛزراونچ) ثالثہٕ سنٛز کٲم۔

ثالِث نامہٕ۔ ۱۔ سُہ اِقرارنامہٕ یمہٕ مؤجب کانٛہہ شخص ثالِث مانہٕ یِیہ۔ ۲۔ سُہ فیصلہٕ یُس ثالِث دِیہِ۔

ثانی۔ ن۔ مؤل: ثانی <ع: ثانی، ثنی] دوٚیم۔ جورٕ۔ م، کأشرِ شأیری منز چھُنہٕ لل دیدِ ازتہٕ کانٛہہ ثأنی۔

ثُریا۔ م۔ مؤل: ثُرے یا <ع: ثُریا، ثروٗ] کرٛژھہٕ کورٕ۔ اکھ تارکھ ترومبر۔

ثوٚبوٗتھ۔ ن۔ مؤل: ثوٚبوٗت <ع: ثبوٗت، ثبت] سُہ دٔلیل یا شہادتھ بیترٕ یمہٕ سٟتؠ اصلیتھ نَنہٕ۔ سُہ چیز یمہٕ سٟتؠ پوٚز پرزٕ۔

ثوٚبوٗتھ، سوبوٗتھ۔ ن۔ مؤل: ثوبوٗت <ع: ثابت] پوٗرٕ، سألِم، شرٛ ونٹ۔ اوٗر۔

ثِقہٕ۔ ن۔ مؤل: ثِقہٕ <ع: ثِقۃ۔ وثق۔ پکہٕ۔ یتھ نہٕ کانٛہہ شکھ آسہٕ۔ ثابتھ سپدُمت۔ مانہٕ آمُت۔ قأبِل اعتبار۔

ثِقل۔ (میٚادُک) گوبر۔ بدہضمی۔

ج

کأشرِیُک ذٕہیٚم، عربی یُک پٔنژیُم، فارسیُک شییُم تہٕ اردوٗ ہُک سیتیُم اچھر۔ یہ چھُ کأشرِیُک نُویُم ژرٕ اچھر تہٕ۔ ابجد حسابہٕ چھُ اتھ ۳ قیمتھ۔

جَب۔ ن۔ مؤل: جب <س: دَربَدھ] تیر کھیٚول۔

جبہٕ وول۔ یُس بوٚڈ جب آسہٕ۔ یُس سبٹھا تیر آسَن۔ یُس سبٹھاہ مال آسہٕ۔

جَبل۔ م۔ مؤل: جَبل] سَمبل۔ شُستر وٕ دنٛاڑ یمہٕ سٟتؠ کُنہ الہٕ ژانُنہٕ ییہٕ۔

جَبار۔ طاقتہٕ وول۔ تھوٚد تہٕ بُزرگ۔ اتھ مانیس منٛز چھُ
خوداییہ سُند اکھ صفتہٕ کِنۍ وننہٕ یوان۔

جَبہٕ۔ن۔ مؤل: جَب <ع: جبۃ]ا۔ کُرتہٕ۔ اَمِکۍ نٔرۍ چھِ
ہَرٕ بوٚ ہیوٗ رآسان۔۲۔ اکھ ہِقسمُک پوشاکھ یُس
جنگس منٛز لاگان چھِ۔

جبہٕ جامہٕ۔ کھوٚل کُرتہٕ بیترِ۔ پلو وَلو۔

جبر۔[ن۔ مؤل: جَبر <ع: جَبر] ظُلم۔ ستم۔ زور۔ زبرٕدستی۔

جَبرن۔ زورٕ۔ ظلمن۔ زبرٕدستی کُرِتھ۔ کانٛسہٕ ہنٛزِ
مرضی خلاف۔

جَبری۔ یتھ جبر آسہِ، مجبٗوری آسہِ۔

جَبری سوٗکوٗل (سکوٗل)۔ سُہ مدرسہٕ یُس شُرہن
جبری تاٗلیم دِنہٕ باپتھ آسہِ۔

جبرٗوتھ۔ن۔ مؤل: جبرٗوت <ع: جبرٗوت]ا۔(ورگہٕ
پاٗٹھی) جُرتھ۔ طاقتھ۔ ہِمَتھ، زور۔۲۔ تصوٗفس
منٛز اکھ مقام۔

جَپھ۔م۔ مؤل: جَپھ <س: جھمپ۔م، جھپ۔ گجراتی۔
پنجاٗبی، ہ: جھپٹ بیترِ] ووٚٹھ لاٗگِتھ پٹھ کھسُن۔

جَپھ ٹُلنۍ۔ ووٚٹھ ٹُلتھ (گُرِس بیترِ) کھسُن۔

جَپھ ٹُلنۍ۔ ووٚٹھ ٹُلتھ (گُرِس بیترِ) کھسُن۔

جَپھ ژھٕننۍ۔ (گُرِس بیترِ) ہکہٕ سوارسپدُن۔

جَتُس ہتِس۔ پھاگنہٕ زٔونہ پچھہ اُٹھم ہُند بوٚڈ دوہ۔ امہِ دوہ
چھِ شُری دِزِنہٕ کھوپرِ تہٕ زَچہٕ بیترِ کلہٕ پیٹھی آلوان
آلوان وَندٕک نیرُن مناوان۔

جَتھ۔م۔ مؤل: جَتھ <؟س: جٹا۔م، لینڈا۔ جت]ا۔ نِکی
نِکی تہٕ گنٛز رُم۔۲۔ موٗن (کانٛسہٕ پُٹھ ہنٛز بیترِ)
۳۔ قالینہٕ بیترِچ موٗن۔ کھرٕ۔۴۔ جاناوار ہنٛزِ
زاٗوِ جہِ تیر، خاص کُرِتھ جَتھ (جَتھ اَنٛزۍ) یمہٕ تس
پَکھِ تل آسَن۔

جَتھ اَنٛزۍ۔ سخ سان کاٗم پوٗرٕ کرناوٕنۍ۔

جَتھ گلنۍ۔ تیزٕ کاٗم کرٕنۍ یُتھ زَن اَتھکۍ وال تام گلن۔
(تہٕ ژٕپتھ گو) سخ کاٗم کرٕنۍ پینۍ۔ زُو ژٹُن
پیوٚن۔

جَتھ گاٗلنۍ۔ زُوژٕ ناوُن۔ سخ میٚحنتھ کرناوُن۔
وُچھو "جَتھ اَنٛزۍ" تہٕ۔

جُتٕل۔ یُس جَتھ آسہِ۔ یُس سبٹھاہ گنٛز وال آسَن
(پانٛس پٹھ)

جُتٕل مُہر۔ اکھ ہِقسمُک زہردار مُہر۔

جُتٕ رؤس ہوٚن۔ بےٚ دِوتھ۔ بےٚ ڈول۔ یُس کوکر
تیرِ آمٕ آسَن۔ (ورگہٕ) شِکس لد۔

جُتٕ رہمنہٕ۔ نیٚک نیٚک پیستھ زٕٹھ آسہِ گاٗمٕ۔

جُتٕ موٗن۔ تیرٕی بستن کھنٛزِتھ کڈنہٕ آمٕت ییر۔

جَتھر۔ن۔ مؤل۔ جَتھر <م، ہ: چیٹھڑا <؟س: چھِدر۔
ا۔ زَچہٕ ترٛوٗنگ۔ یتھ ترٛوٗنگۍ آسَن وٕتھی متہٕ۔
یتھ جندٕ آسہِ گوٗمت۔۲۔ وِیرٕ بیترِ دژامُت
ترٛوٗنگ ہیوٗ۔

جَٹ۔ن۔ مؤل: جَٹ <انگ: جَٹ Jet] جَٹ ہواٗیی

جہاز۔ سُہ ہوٲیی جہاز یُس گیسہٕ کیوٚ چھکوٚ تہٕ دَ کو
ستیٚ سَخ تیز پکان چھُ۔

جٹا۔ وُچھِو ''جٹہٕ ا''

جٹہٕ ا۔ م۔ مؤل: جٹ < س: جٹا] گوٚن تہٕ زیوٗٹھ مس۔
وۄسرِ کھوٗسرِ مَس۔

جٹہٕ کلہٕ۔ ا۔ سُہ یَس سبٹھاہ گوٚن تہٕ زیوٗٹھ مس آسہٕ۔
یَس وۄسرِ کھوٗسرِ مس آسہٕ۔ ۲۔ مَس کلہٕ۔

جٹہٕ گوٚسونی۔ سُہ گوسانی یس مس کلہٕ آسہٕ۔ یس
گوٚن تہٕ زیوٗٹھ مس آسہٕ۔

جٹنۍ۔ سوزنانہٕ یَس مستس زٹھ آسہٕ۔

جٹیٖل [ا۔ ن۔ مؤل: جٹل < س: جٹلہ] جوٚٹ، یس
جٹہٕ آسن۔ یس وۄسرِ کھوٗسرِ مَس آسہٕ۔

جٹہٕ ۲۔ جوٚٹ۔

جٹہٕ ۳۔ چاٹھ۔ ٹسولہٕ۔ لطیفہٕ۔

• جٹہٕ کرُن۔ مخولہٕ کرُن۔ ٹھٹھہٕ کرُن۔ مذاق کرُن۔
تژھ کانٛہہ کتھ یا حرکتھ کرٕنۍ یێمہٕ ستیٚ کانٛسہِ پیٹھ
أکس بێیس اَسُن ییہ۔

جٹہٕ گوٚر۔ مسخر، چاٹی۔ سُہ یَس ژٕن کتھن یا حرکژن
پیٹھ اَسُن ییہ۔

جٹہٕ جوٚش۔ اَسُن رگندُن۔ تژپہ تژپھ (خاص کرشادی یا نچ)

جٹھ۔ [مؤل: جٹ < پنجابؠ: جٹ۔ ہ: جاٹ] جٹلی۔
ابکھتگھ انسان۔ وُچاپہ۔

جٹھ پٹھ۔ < ہ: جٹ پٹ] یکدم۔ فورن۔ ڈلی ڈلی۔

جٹھکہٕ ا۔ [ن۔ مؤل: جٹھک < س: جھٹ] ہٹھ۔
یٹھ۔ یَل۔

جٹھکہٕ ۲۔ ا۔ شرٛاکہ ہنٛد اکی دبہٕ کانٛسہِ جانورس (کھبنہٕ
باپتھ) کھش کرُن۔ ۲۔ (جٹھکہٕ) ماز۔

جٹھکہٕ کرُن۔ (ورگہٕ پاٹھی) شوٚ گھشی کرُن۔
دراتی ناٹہٕ کرنہٕ۔

جج۔ ن۔ مؤل: جج < انگ: جج Judge۔ عدالتُک سُہ
افسر یُس مقدمہٕ بوٗزِتھ فاصلہٕ چھُ دِوان۔

جد۔ [ن۔ مؤل: جد < ع: جد] ا۔ مألی سُند بُڈی بب۔
یا ماجہِ ہُند بُڈی بب۔ بڈ بُڈی بب۔ ۲۔ کُنہٕ سبٹھا
پژانہِ پیرِ ہُند بزرگ۔

جدِ اجداد۔ جد بیترِ۔ کُنہٕ گرکی پژانہٕ وۄتکی زٕٹھی بیترِ۔

جدٕ بُڈی بَب۔ بُڈی ببہٕ سُند بُڈی بب۔

جُدی۔ [< ع: جد]۔ ا۔ جدن ہُند۔ موروثی۔ مألی
میراثہٕ۔ مألی زایُن۔ ۲۔ پتہٕ وتُک۔ ۳۔ سبٹھاہ
پژون۔

جُدی بوٗدی۔ مألی میراثہٕ۔ مألی زایُن۔ پشتنی۔
جدَن ہُندِ وتُک۔ پتہٕ وَتُک۔ سبٹھاہ پژون۔

جدَل، جدوَل۔ < ع: جدول۔ جدَل۔ ا۔ کاکذورقس
پیٹھ کھٗنتھ ہانٛشِیہٕ رِکھ۔ ۲۔ گوشوار۔

جدَل پٹ۔ کاکذس جدوَل رِکھ دِنہٕ باپتھ پنہٕ داؤ
لانہِ گنڈتھ اکھ پٹ۔

جدَل، جدوَل قلم۔ اکہِ قسمُک قلم یێمہِ ستیٚ

کاکزس پٹھ کھٔنتھ رٕکھ چھےٚ تژ اونہٕ یوان۔

جَدال۔ مۆل: جدال < ع: جدال۔ جَدل۔ ۱۔ بٕچھ۔ یَس سورٕے کاٗمہٕ آسہِ ۔نادار ۔شکس لد۔ جۆ دۆذٕ ۔۲۔ وادواوکرن وول۔ یُس نہٕ تھپھ تُلہِ۔

جدال گٕٹھ ۔ جدالہٕ سُند نیٚچو۔ فٔقیر گٕٹھ۔ بٕچھِ۔

جَدال گی۔ بٕچھِ گی۔ فٔقیر گی۔ کُنہِ چیزس تھپہٕ تھپھ کرٕنۍ۔ بٕچھونٕۍ ہِنٛدی ہوٕی اطوار تہٕ طرٟیقہٕ۔

جَدُ جَہد ۔ م۔ مۆل: جَدُ جَہد < ع: جَد+ ف: و+ ع: جَہد] پیاپےٚ کوٗشِس ۔جستہٕ خاژ۔ جکھٕن۔ کانٛہہ چیز حاصِل کرنہٕ باپتھ لڑُن۔

جَدُر۔ ترکارِ ژاٗرِیُن ۔تم نَل، مۆل بیترِ یِم ترکارِ یا سبزی بیترِ رننہٕ بروٚنہہ کڈان چھِ۔

جَذب۔[مۆل: جَذب < ع: جَذب] ۱۔ شرٕ پُن۔ ژٕہُن۔ اَڑُن (کانٛہہ ترَل چیز، میل، آب بیترِ) ۲۔ (ورگہٕ پاٗٹھی) وٕپُن۔

جَذب کرُن۔ شرٕ ؤ پراوُن۔ ژٕہتھ نیُٛن۔

جَذب گژھُن۔ شرٕ پُن۔ ژٕہُن۔ اَڑُن (کانٛہہ ترَل چیز میل آب بیترِ)

جَذبہٕ۔ ن۔ مۆل: جَذب < ع: جَذبۃ۔ ۱۔ أندرِیُم ولولہٕ، جوش، ایحساس۔ ۲۔ تاٗویزٕ پَن یا جود کرنک اَثر۔ ۳۔ کٔشِش۔

جذباتھ۔ < ع: جذبۃ] أندرِمی وَلولہٕ، جوش۔ دِلُک لگن بیترِ۔ ''جذبہٕ'' لفظُک جمع۔

جذباتن منٛز یُن۔ جوشس لاینہٕ یُن۔ گرس گُن گژھُن۔

جذباتی۔ یُس کتھِ کتھِ پٹھ جوشس لاینہٕ آسہِ یوان۔

جُر۔ کٹن تہٕ ماٗنشہِ کٹھن ٹھولہٕ ٹھول کرناوٕنک آلو۔

جرح۔ ن۔ مۆل: جرح < ع: جرح] تم سوال یِم عدالتس منٛز مخاٗلف وٕکیل کاٗنسہِ گواہس پرٕژھہِ۔

جرح کرٕنۍ۔ ۱۔ مخاٗلف وٕکیلہٕ ہِنٛدی عدالتس منٛز گواہس سوالن پٹھ سوال پرٕژھنۍ۔ ۲۔ وُٹھی وُٹھی تہٕ وولہٕ دولہٕ کتھِ پرٕژھنہِ۔ ۳۔ کاٗ کرٕ گی کرٕنۍ۔

جراٗثیم۔ < ع: جرثومۃ] سبٹھا لٕکی تہٕ زاٗولِ کیمی کرٕل یِم نہٕ خوردبینہٕ روٚس درٕیشٹھ چھِ گژھان۔ یِم چھِ زاٗوِج سیپےٚ ہش آسان، یِموٚ سٕتۍ چھےٚ بیمارِ پھاٗلان۔

جراٗثیم کُش۔ جراٗثیم گالن وول (دوا بیترِ)

جُرٕ۔ [مۆل: جُر < س: جَھرَ] ہِکہٕ تہٕ زورٕ۔ یلہٕ پاٗٹھی چھۆلہٕ چھۆلہٕ آبُک بیترِ وَسُن۔

جُرُن۔ [مۆل: جُر < س: جَٹ] لاگُن پیٛہناوُن۔ (کُنہِ پٹھ کانٛہہ چیز، خاص کرِتھ زیورس پٹھ کرٕانکھ یا نگ، جواہر، پوٚنہٕ بیترِ)

جروگہٕ۔ ن۔ مۆل: جروگ < ہ: جھروکھا < س: جالہ+ اکشہ] سوٚدٕبیٚنہٕ پادشاہلوٚ کن اوس بُتھ ہاوان۔

جُرجُر۔ [ن۔ مۆل: جُرجُر < آوازِ پٹھ] پوٗنۍ تیز وسنک شور۔

جَرسی، جُرسی۔ اکہِ قسمٕچ پیرہٕنیان۔

جرٕنأل۔ ن۔ مؤل: جرٕنأل < انگ: جنرل General گُنہٕ فوجُک سارِوے تھوٚد افسر۔ فوجس منز بوٚڈ عوہدٕ۔ گرنألس کھٔستھ تہٕ فیلڈ مارشلس وٕستھ فوجی افسر۔

جرنیلی سڑکھ۔ پوٚختہٕ سڑکھ یتھ مُلکہٕ چَن بیین سڑکن ستی واتھ آسہٕ۔

جَزا۔[ن۔مؤل: جزا < ع: جزا] ا۔ کُنہٕ کامہِ ہُند رُت پھل ۔۲۔ کنیک بدلہٕ، مُژ۔

جزاک اللہ۔[< ع: جزاک اللہ] ا۔ خودا دیہ نے رٕژ موٚزوٗری (اَہی پأٹھی ونان) ۲۔ شاباش۔

جزع تہٕ فزع۔ وَدُن رٕوُن ۔ للبہٕ کرنہٕ (ورگہٕ پأٹھی) سخ زارٕ پارٕ گرُن۔

جست۔[ن۔مؤل: جست < س: دَستا]۔ زَسُد۔ ناگ۔

جستہٕ خأز۔ ن۔ مؤل: جستہٕ خأز < ف: جست وخیز] سخ کوٗشش۔ ووتھ ژھانٹھ۔

جسرٕ [ن۔مؤل: جَسر < ؟ ع: جَسر] ہیر، لوٚکہٕ ترٕپہٕ ترٕپھ۔ ژبلہٕ ژبل۔ لوٚکہٕ ارساتھ۔

جغرٲفی۔ م۔ مؤل: جغرٲفی < انگ: جیوگرافی Geography۔ زٔمینہٕ ہندِ سطحک تہٕ موسمن بیترٕ ہند عِلم۔ بُترٲژ زان۔

جفا۔[ن۔ مؤل: جفا < ع: جفا، جفو]۔ ا۔ ظُلم۔ جبر۔ سختی۔ زور زبردٔستی ۔۲۔ بے وفٲیی۔

جفا کار۔ مؤل: جفا کار < ع: جفا+ ف: کار] ظالم بےٚ رحم۔ بےٚ عار۔ ستم گار۔

جفا کأری۔ ظلم۔ ستم۔ سختی۔

جفاکش۔ [< ع: جفا+ ف: کَش]۔ جکھن وول۔ میحنتھ کش۔ سختی ٹلن وول۔

جفا کشی۔ میحنتھ مشقتھ۔ زُو جان ژٕٹُن۔ نَم ژَم گاٮ۪نٕی۔

جکھ ا۔[ن۔ مؤل: جکھ < ہ: جھک]۔ ژکھ۔ شرارتھ۔ تٕو۔ جکھ کھسُن ۔ شرارتھ کھسُن ۔ ژکھ کھسنی۔ تٕو یِنی۔

جکھ ۲۔ ن۔ مؤل: جک < انگ: جیک Jack۔ اکھ شستر وآلہٕ یُس لأری بیترٕ شیرن وِزِ پنڈ رٹنس چھُ لگان تہٕ ییمہٕ ستی موٹر یا گاڑی پتھرِ پیٹھہٕ تھوٚد دروزان چھےٚ۔

جکھُن ۔[ن۔ مؤل: جکھ] سخ میحنتھ کرٕنی ۔ کُنہٕ کامہِ پتھ زُو ژٕٹُن۔

جکھُن جوٗرُن۔ میحنتھ موٚزوٗری کرٕنی۔ اَتھو ستی کأم کرٕنی۔

جکھ جھکھ ۔ م۔ مؤل: جھکھ جِک < پراکرت: جھنکھ] بکواس۔ بکھرٕ۔ بکھ بکھ۔ دنأسیرٕ۔

جکھ دِنی۔ ا۔ زبردس کوٗشش کرٕنی ۔۲۔ بڈٕ بڈٕ کرٕ کہٕ دِنہٕ۔ پھبزاردِنی۔ سخ وولُن۔

جگ ا۔ ن۔ مؤل: جگ < پراکرت: جکہ۔ س: یجنیہ۔ ا۔ یگنی۔ ہوَن۔ ۲۔ بڈٕ دُرچ ووسہٕ دروسہٕ۔ ۳۔ دلہٕ بیترٕ لونہٕ نچ ووسہٕ دژوسہٕ۔ سہٕ جشنہٕ

یُس دانہِ لونن وِزیاوَٹن وِزِچھ مناوان۔

جگہٕ یزٕمَن۔ا۔ہوَن کرَن وول۔ جگ کرن وول۔

۲۔ ہوٕنُک خرٕچ بزدار۔۳(ورگہٕ پأٹھی) کُنہِ ووسہِ دروسہِ منز ہنگہٕ تہٕ منگہٕ اورٕ یورٕ کرن وول۔

جگ۲۔ن۔مؤل: جگ <انگ: جگ Jug۔اکہِ قِسمُک سوٗن آبہٕ بانہٕ یتھ تھپھ تہٕ توٗنتھ ہش آسان چھےٚ۔

جگ۳۔[ن۔مؤل: جَگ]اکھ اَبی جاناوار۔لئد رِرَنگہٕ اکھ أنز ذاتھ۔

جگر۔ن۔مؤل:جگر <انگ: جگر Jaeger اَٹوپہِ ہُنْدا کھ خاص قِسم، یہ چھُ ییرس بناونہٕ یوان۔ بلیک لاواٹوٗپ۔

جگر گوٹھ۔اکہِ قِسمٕچ بنگہٕ۔

جگہٕ۔جگہٕ پھمب۔پڑون پھمبہٕ وَٹن۔

جگُر۔یُس خامخاہ بیٚین تھوس آسہِ انان۔جگرٕ تلن وول۔

جَل ا۔[ن۔مؤل: جَل]سؤری رنگہٕ أکس جاناوارٕ سُند ناویُس میٚٹھ آواز آسان چھےٚ۔

جل۲۔[ع: جلد]۔جلد۔فورَن۔وُژھہِ سان۔ؤلی ؤلی۔ژوٗتُر۔تیز۔

جَل جَل۔[ع: جلد]ؤلی ؤلی۔ژوٗتُر ژوٗتُر، تیز تیز۔

جلنْدَر۔ن۔مؤل: جلَنْدَر <س: جلَنْدھر]اکہِ بیمارِ ہُنْد ناو ییمہِ ستیٚ یڈ منز آب سمان چھُ۔

جلاد۔[ن۔مؤل: جلاد<ع: جلاد۔جلد]ا۔مارٕ واتُل۔ پھاسی دِنہٕ وول وول۔کأٹھس کھارن وول۔

۲۔(ورگہٕ پأٹھی)سخ ظألم،بےٚ رحم۔

جلال۔[ن۔مؤل: <ع: جلال۔جَل]شانہٕ شوکتھ۔ دِوَتھ۔شؤب۔تیز۔

جلاو۔ن۔مؤل: جلاو<پڑاکرت: جلاو<س: جُول+ آپےٚ۔ا۔تھٕزنارٕ ریٚہہ۔ جَم جَم۔ زوٗنگ۔

۲۔چمکھ۔مؤلہٕ مایہ۔۳۔(ورگہٕ پأٹھی) تیز بُخار۔سخ تپھ۔تیٚگ زور۔

جلاودیٖن۔ا۔پرٕزلاوُن۔تپہٕ تپہٕ کرناوُن۔چمکاوُن۔

۲۔ہُد کھارُن۔مرتبہٕ کھارُن۔

جلاو گنْڈُن۔ا۔نار تیزُن۔ریٚہہ تیزٕنی۔جَم جَم ہیوٚن۔

۲۔سخ تپھ کھسُن۔تپہٕ ستیٚ دزُن۔۳۔(ورگہٕ پأٹھی)پھوشنہٕ ستیٚ أنْدرٕ دزُن۔حسدٕ کٕنی ریٚہہ گنْڈٕنی۔

جلاو لگُن۔چمکھ کھسٕنی۔مؤلہٕ مایہ سپدُن۔

جلاو ہیوٚن۔ریٚہہ گنْڈٕنی۔زوٗنگ لگُن۔ نارٕک زیادٕ بزادُن۔م: پھمبہٕ تومبس تہمبر پییم۔ وُچھتہٕ کوٗتاہ جلاو ییم۔(پرکاش رام)

جلایہِ وَطن۔پنٕنہِ مُلکہٕ منز کوٗ ڈُمت۔ملک بدر کوٗرمت۔

جلایہِ وَطن کرُن۔پنٕنہِ وطنہٕ نبر کڈِتھ ژھٕنُن۔ملک بدر کرُن۔

جلایہِ وطن گرٕژھُن۔پنٕنہِ وطنہٕ منز نبر کڈِتھ ژھٕنہٕ

یُن ۔ ملک بدر کرنہٕ یُن ۔

جَلُس ۔ [ن ۔ مؤل: جَلس] ۔ اکہٕ قسمُچ زٕ ج یوٚسہٕ پتھ کالہٕ تتھ گامس ہوان آسی یوٚت کانٛہہ فرہنگی چکرس گژھہ ہے ۔

جَل تَرَنگ ۔ ن ۔ مؤل ۔ جل ترَنگ < س: جَلہ+ترَنگہ] بیوٚن بیوٚن میژٕ آبہٕ برِتھ چیٖن پیالہٕ ۔ تِمَن کانٛہہ وستی واینگ اکھ ساز ۔

جَلد ۔ وُلی وُلی ۔ فورَن ۔ تیز ۔ وُژھہٕ سان ۔

جلد باز ۔ وُتاوُلی ۔ باشٕری ۔ پرٛنہٕ پیٹھی جلدی کرن وول ۔

جلدبٲزی ۔ تیزی ۔ وُتاوُلی ۔ چھاٚر ۔ لاڑلار ۔

جلدی ۔ (کُنہ کامہٕ منٛز) تیزی ، باشٕر ، ژوٚتریر ۔ وُلی وُلی ۔

جلدی آسنی ۔ فُرصت نہٕ آسنی ۔ باشٕر آسنی ۔

جلسہٕ ۔ ن ۔ مؤل: جلس < ع: جلسۃ ۔ جلس ۔] کانٛہہ خاص کتھ مناونہٕ باپتھ یا کُنہ پیٹھ سوچ کرنہٕ باپتھ لوٗکن ہُند سمٕت ۔

جلسہٕ بُلاوُن ۔ کُنہ خاص موقس پیٹھ کُنہ خاص کامہٕ باپتھ لوٗکھ سوٚمبراوِنی ۔

جلسہٕ کَرُن ۔ کُنہ خاص موقس پیٹھ لوٗکن ہُند یکہٕ وَٹہٕ سُمن ۔

جلگوزٕ ۔ [ن ۔ مؤل: جَلگوز < ف: چلغوزہ] ۔ اکہٕ قسمُک ہوٚکھ میوٕ ، اتھ چھےٚ پیٹھہٕ برُزٕلی کَنٛڈ تہٕ أندٕرگوٗج آسان ۔

جَل وُتر ۔ [م ۔ مؤل: جَل وُتر < س: جُول+پتر] سہٕ ہوٚکھہٕ پھل یُس ہونس لگان چھُ ۔

جَلوٕ ۔ [ن ۔ مؤل: جَلو < ع: جلوۃ] ظوٚہوٚر ۔ گاش ۔ نوٗر ۔ دیٖدار ۔ درشُن ۔

جلوٕ دیُن ۔ ظوٚہوٚر ہاوُن ۔ دیٖدار دیُن ۔ درشُن دیُن ۔

جلوٕ گَر ۔ ۱ ۔ جلوٕ ہاوَن وول ۔ دیدار ہاوَن وول ۔ درشُن دِنہٕ وول ۔ ۲ ۔ نوٗن ۔ ٹاکارٕ ۔

جلوٕ ہاوُن ۔ ۱ ۔ دیٖدار دِیُن ۔ بُتھ ہاوُن ۔ پان ہاوُن ۔ درشُن دیُن ۔ ۲ ۔ پنُن بجر ہاوُن ۔

جمع ۔ [< ع: جمع] ۱ ۔ سوٚمبرَن ۔ سمنٛچ حالتھ ۔ ۲ ۔ رقمن ہُند میزان ۔ ٹوٹل ۔ ۲ ۔ (حسابس منٛز) گرٛند سوٚمبرنُک طریقہ ۔ ۴ ۔ بچتھ ۔ پتھ پلہٕ تھوومُت پٲنسہٕ ٹوٗنک بیترٕ ۔ وَٹھ ۔

جمع أنُن ۔ وَٹھ کھارُن ۔ اند واتناوُن ۔ فصلس کھل کرُن ۔

جمع روزُن ۔ أتی رزُون ۔ پتھ کُن روزُن ۔ سُمن ۔

جمع کَرُن ۔ ۱ ۔ چھکرنہٕ آمتی چیز بیترٕ سوٚمبراوِنی ۔ یکہٕ وٹہٕ تھاوِنی ۔ ۲ ۔ پٲنسہٕ ٹوٗنک بیترٕ پتھ پلہٕ تھوُن ۔ بچتھ کرُن ۔ سوٚمبرُن ۔ أتی تھوُن ۔ پتھ کُن تھاوُن ۔ ۳ ۔ کُنہٕ رقمس بیترٕ پشہٕ ترٛاوُن ۔ بیپہٕ ہَن ہرراوُن ۔ ۴ ۔ میزان کرُن ۔ رقم بیترٕ گنٛزرِتھ وُچھُن کُل کوٚتاہ واتہٕ ۔ ۵ ۔ وصوٗل ژھٔنُن ۔ کھاتس ترٛاوُن ۔

جمع گرٛٹھُن ، جمع سپدُن ۔ ۱ ۔ سُمن ۔ سوٚمبراونہٕ یُن ۔

امبر لگُن ۔ ڈیر کھسُن ۔۲۔ واریاہن لۆکن ہُنْد
اکہِ اکہِ کُنہِ جایہِ سمُن یاژٕ سِتھ یُن ۔۳۔ پاٹھ٘سہِ
ٹۆنک بیترِ پتھ پلہِ روزُن ۔ بچُن ۔ بچِتھ سپدُن ۔
۴۔ کھاتس منز لیکھنہٕ یُن ۔ وصوٗل سپدُن ۔

جمع یُن ۔۱۔ حسابس منز مجراہ میلُن ۔۲۔ (خاہش) پوٗرٕ سپدٕنی ۔ م، طمع جمع یُن ۔۳۔ وٹتھ یُن ۔

جمع بٔندی ۔ سُہ کھاتہٕ یُس پٹواری سِ نش آسان چھُ تہٕ یتھ منز پرٛتھ کاشکارٕ سُنْد ناو ، کھاتُک رقبہٕ، نمبر تہٕ مالی یُک تفصیل بیترِ درج آسان چھُ ۔ اتھ چھِ ''جمعبندی رجسٹر'' تہٕ ونان ۔

جمن پتر ۔ م ۔ مۆل: جمن پتر < پراکرت: جمہ < س: جنمہ + پتر] زنمہٕ پتر ۔ ذاتُک ٹیٛکنی ۔

جماتھ ۔ م ۔ مۆل: جماتھ < ع: جماعۃ]۱۔ کھیج ۔ ٹۆلی ۔۲۔ ٹولہٕ ۔ دۆر ۔ فِرقہٕ ۔ پارٹی ۔۳۔ مجلِس ۔ سبا ۔ انجمن ۔۴۔ کلاس ۔ درجہٕ ۔۵۔ واریاہن لۆکن ہُنْد سمت ۔۶۔ امامس پتہٕ پرنہٕ یِوٕنی نماز ۔

جماتھ پرٕنی ۔ واریاہن لۆکن ہِنز یکہٕ وٹہٕ نماز پرٕنی ۔

جماتھ تیار آسٕنی ۔ فرض نمازِ باپتھ لۆکھ صفہٕ گنڈِتھ آسٕنی ۔

جماتھ کرٕنی ۔ موٗتھ کرٕنی ۔ واریاہن زنبن ہُنْد سمتھ کُنہِ کامہِ نکھ دیُن ۔ یکہٕ وٹہٕ سمتھ کام کرٕنی ۔ باج بٹھ کرٕنی ۔

جماتھ گٔژھ کراماتھ ۔ سبٹھا لۆکھ سمتھ چھِ بجہِ بجہِ
کامہِ ہرکان اند واتناوتھ ۔ م ۔ اکھ تہٕ اکھ گوکاہ ۔

جماژ کھسُن ۔ مدرسہٕ کہِ بۆنمہِ درجہٕ پٹھہِ ہیرِ مس درجس واتُن ۔ تھٔدِس کلاسس کھسُن ۔

جماژوول ۔۱۔ سُہ شخص ییمِس واریاہ نفر ڈکھس تہٕ مدتس آسن ۔ نرِوول ۔۲۔ ییمی ہِنْدِ گرِ یاژٕ مینِس پٹھ جماتھ کام آسہِ کران ۔

جمادار ۔ ن ۔ مۆل: جمادار < ع: جمع + ف: دار]
۱۔ میونسپل کمیٹی منز ملازمتُک اکھ عۆہدٕ ۔ داروغہٕ ۔
۲۔ فوجُک اکھ عۆہدٕدار ۔۳۔ زیٹھ چپراسی ۔ اردلی ۔۴۔ پٹھوٗول ۔ م، جمادار چھُم بنیومُت ۔

جماداری ۔ جمادارٕ سُنْد عۆہدٕ ۔۲۔ (ورگہٕ) موقٕدمی ۔ ئلی زِچھر ۔

جماداری لاگٕنی ، ہاوٕنی ۔ پٹھوٗئلی لاگٕنی ۔ ئلی کُنہِ چیزس زیٹھ لاگُن ۔

جمال ۔ ن ۔ مۆل: جمال < ع: جمال ۔ جمل] خوبصوٗرتی ۔ جان شکل آسٕنی ۔ سوندر آسُن ۔

جمال گوٹہٕ ۔ ن ۔ مۆل: جمال گوٹ < س: جیہ + پالہ + گٹکہ ۔ م، ہ: جمال گوٹا] ۔ پستہٕ مغزس ہیو اکھ جنگلی موٗیُس کھینہٕ ستی میادٕ مُسِل چھُ گژھان ۔

جمُن ۔ ن ۔ مۆل: جم < پراکرت: جمہ ۔ س: جنمہ]۱۔ لگتھ گژھُن ۔ لگُن ۔ شٹھن ۔۲۔ کھور درُن ۔ مۆل دیُن ۔
۳۔ رنگ کھسُن ۔ کامیاب گژھُن (جلسہٕ بیترِ)

جموتھ ، جموتھ کرُن ۔ < ع: جماعت] کُنہِ مذہبی کامہِ

باپتھ مسلمانن ہُنٛد یکہٕ وٹہٕ سُمن تہٕ امہِ باپتھ اکھ
اُکس نادِدیُن۔

جمبر ۔م۔مۂل: جَمبر < تمبر لفظیٚچ بگرن] تمبر۔تیونگل۔
تتھ تمبر ونان یوسہٕ ربوایژ مۆجوٗب وَنٛدس منٛز
بُمہٕ سنہٕ کاَش دوہ ژٕمینہٕ پہوان چھےٚ تہٕ ییٚمہٕ ستی
ونہٕ کٔنٛز گرمی چھےٚ پھیرٕنی ہوان۔

جمبر پیٚنی۔تمبر پیٚنی۔(ورگہٕ) ژٕمینہٕ وُشنیر پھیرُن۔
وَندٕ چ تیٚہہ سورٕنی۔

جمپ۔م۔مۂل: جمپ < انگ۔ جَمپ Jump وۄٹھ۔
ژھال۔

جَمپر ۔ن۔مۂل: جَمپر < انگ: جَمپَر Jumper اکہٕ خاص
کٹایہٕ ہُنٛد ژھوٚٹ فراک۔بلوز۔

جَم جَم ۔ن۔مۂل: جَم جَم < پرٛاکرت: جھام+جھام۔م،
آسأمی: زَم زَم] نارٕ بڑیٚہہ۔ژھٹہٕ مارٕونی ریٚہہ۔

جَم جَم بالے شالہٕ کٹہٕ والے۔یہٕ شُری بأتھ چھِ شُری
تمہِ وِزِ ونان ییٚلہٕ تِم الاوزالنس گندان چھِ۔

جَم جَم نارازٕ ہٹہٕ وار۔شُربن ہُنٛد الاوزالنگ گنٛدن بأتھ۔

جَم جَم ہیوٚن۔زۆنگ لگن۔کُنہ چیزس وُچھان وُچھان
ہیوٚن یا ریٚہہ وۄتھنی۔کانٛہہ یا کینٛہہ یکدم دٔزُن۔

جمسوزٕ ۔[ن۔مۂل: جمسوز] اکہٕ قسمُک گلٕٹھ یا روغن
یُس سونٔرن لگان چھُ۔

جمشید۔ایرانُک اکھ پرٛون مشہوٗر پادشاہ۔

جمکہٕ جمکہٕ۔وُہہ دُن نار۔نارٕ ژھٹ۔جَم جَم کرُون نار۔

جمکہٕ جمکہٕ ہیوٚن۔سخ نار ہیوٚن۔الاوجلاوگنٛڈُن۔
برٕ برٕ کران دَزُن۔

جمگٹھہٕ ۔ن۔مۂل: جمگٹھ < ہ: جمگھٹا < س: جنمہ+گھٹکہ]
بیرٕ بارے۔ژٕبلہٕ ژٕبل۔لۄکہٕ ارساتھ۔

جمگٹھہ کرُن، لاگُن۔بیرٕ بارے کرٕنی۔اُکی سےٚ
جایہ ژٕستھیُن۔

جمنا۔ہندستانکہ اکہِ مشہوٗر دٔریاوُک ناو ییٚمہ کس بٔٹھس
پٹھ دِل، آگرہ تہٕ متھرا ہشہِ مشہوٗر جایہِ آباد چھےٚ۔

جَنتھ۔ [ن۔مۂل: جنت < ع: جنۃ]ا۔سورٕگ۔
بہشت۔۲۔سورگس ہش جاے۔سو جاے ییٚتہ
آرامے آرام آسہٕ۔۳۔سرٕلنگہ کہِ اکہِ خانٛک ناو۔

جنتھ گار۔وُچھو ''جنتی''

جنتس گژھُن۔سورگس واتُن۔آسأیش پرٛاونی۔
رٕژرس دوٚمیدوار سپدُن۔عأش کرٕنی۔

جنتی۔ل۔م۔جنتس منٛز روزن وول۔ا۔جنتھ
گار۔سورگوأسی۔یہ چھِ کانٛسہِ مۆمتہِ سُنٛد ناو
یزتہٕ سان ہنہٕ وِزِ ونان۔۲۔نیک۔رُت۔
جان(رِتس مۆہنِس مرنہ پتہٕ ونان)

جنتٕکی دوازٕ یلہٕ گژھنی۔سبٹھاہ شأدی تہٕ راحتھ واتُن۔
خاصکرِتھ گرمی منٛز سۆت سۆت تہٕ سرٕ دہوایُن۔

جنٛتُک ماز دوگل۔ا۔سدٕ بۆٹ۔سیوٚد ساد انسان۔
۲۔سہ انسان یس نہٕ کانٛسہِ ہنٛد ازرۆن بیتر آسہٕ۔

جنٛتُل فردوس۔اکہِ جنٛتُک ناو۔

جنتُل ماوا۔ سُہ جنتھ یێتہِ روحس پناہ میلہِ۔ تھَدِ تھۆد جنتھ۔

جنم اشٹمی۔ م۔ مؤل: جنم اشٹمی < س: جما شٹمی] زنمہٕ اشٹمی۔ (بأدرپیتھ گٹہٕ پچھہِ أٹھم) بگوان کرٛشنہٕ سُند زادوہ۔

جنتا۔ مؤل: جنتا < س: جنتا] عام لۆکھ۔ عوام۔

جنتری۔ م۔ مؤل: جنتر < س: ینترِ کا] سو (لو کٕٹ) کتاب، لکوٹہٕ یا جُزو ییترِ یتھ منٛز ستارن ہٕندِ گردِشُک حال، وٕری ہِکی تأریخ تہٕ دوہ درج آسان چھِ۔ نٛچھہِ پٔترٕ۔

جنجال۔ ن۔ مؤل: جنجال < س: جنجالہ۔] یُتھ عیال بأری یوسہ نہٕ وبترٕ أوِتھ ہیٚکو زٕ۔

جنجال نألی گرٛھُن۔ ۱۔ بۆڈ عیال اگادِ گرٛھُن۔
۲۔ (ورگہِ) کُنہِ کھُرِس منٛز ہینہٕ یُن۔

جنجألی۔ کھُر اَنُن وول۔ پریشان کرن وول۔ گیٚوٚر ٹلن وول۔ لڑایہِ گۆر۔

جنجۆٹی۔ م۔ مؤل: جنجۆٹی < ہ: جھنجھوٹی]۔ مؤسیقی منٛز اکہِ راگہِ ہُند ناو۔

جنجۆری۔ م۔ مؤل: جنجور < ف: زنجیر] بٕڑیڈی۔ ہانٛکل۔ زٕنجیر۔

جنجۆر۔ کُنہِ تھَرِ ہنٛز تمہٕ لنجہِ یمن نہٕ واریاہس کالس ترٛاش آسہِ ہینہٕ آمٕت۔

جنٛڈ۔ ن۔ مؤل: جند] ژٹ۔ پرٛون تہٕ رٕنیومُت پلو۔ دَجہِ لأگرلأگی پلو۔

جنٛدٕ ہرش۔ پرٛأنی جنٛدٕ شیرن وول۔ جنٛدٕ گۆر۔ جنٛدٕ سُون وول۔

جنٛدٕ گرٕی باپار۔ زَچن پرٛانہٕ وارن ہُند کٔنُن دِنُن۔ سو کأم یَیمہِ سٟتؠ ژھوٹھ آسہِ پیوان۔ (ورگہِ پأٹھی) فقیر نظر۔ شکس خوے۔

جنٛدٕ گرٕی مول۔ ۱۔ پرٛانہٕ وارِ نوٕ کھوتہٕ تھۆد قیمتھ۔
۲۔ تیُوٚت تھۆد مول یُس نہٕ وِیٚپہِ یا شرٛپہِ

جنٛدٕ گۆر۔ ۱۔ یُس پرٛأنی پلو کِنان ہوان آسہِ۔
۲۔ یُس پرٛانین پلون لیفہِ گیہِ بیترٕ بناوان آسہِ۔
۳۔ (ورگہِ پأٹھی) شِکس لَد۔

جنٛدٕ لگٕنی۔ زچہٕ لگنہِ۔ غُربی نال وٕلنی۔ شکس یُن۔

جنٛدٕ موٗت۔ زَچِل۔ جوتھہٕ۔

جندۆر۔ ن۔ مؤل: جندۆر < جنٛدٕ لفظُک ژھوٹر] ۱۔ زچہٕ پلو۔ پلو ژٹ۔ رٕنے ہٟتؠ دجہِ لأگتھ پلو۔
۳۔ زچہٕ لیف یا وُرُن۔

جنٛڈٕ۔ ن۔ مؤل: جنڈ۔ < س: جینتہ] عَلَم۔

جنٛڈٕ بردار۔ جنٛڈٕ رٹن وول۔ علم ہتھ پکن وول۔ (ورگہِ پأٹھی) لیڈر، کُنہِ کتھِ بروٚنہہ بروٚنہہ پکن وول۔

جنٛڈٕ ٹُلُن۔ (ورگہِ) کُنہِ کامہٕ بُتھ نیرُن۔

جنٛڈٕ دِتھہٕ بہُن۔ وُچھو "جنٛڈٕ دیُن"

جنٛڈٕ دیُن۔ ۱۔ (ورگہِ پأٹھی) کُنہِ جایہِ مطلب نیرنس تام تتھہٕ پأٹھی روزُن یتھنہٕ نہٕ تھپھےٕ تلی زٕ۔

اورِ یور ڈلنہٕ ورٲے پتے روزُن ۔ کانٛہہ ملک
فتح کرُن ۔

جنگ ۔ ن ۔ مۆل: جنگ < ف: جنگ] لڑٲے ۔ یود ۔

جنگس نیرُن ۔ جنگ کرنہِ نیرُن ۔ ژُونہِ نیرُن ۔
ہَر پچھ کمر گنڈُن ۔

جنگہٕ جدل ۔ لڑٲے ۔ ہَر ۔ جنگ ۔ ماِر مار ۔ خوٗن ریزی ۔

جنگہٕ جنگ ۔ ا ۔ لڑٲیہِ پٹھ لڑایہ ۔ ژووا پارٕ لڑایہِ ۔
۲ ۔ فساد ۔ ہَر ہَر ۔

جنگباز ۔ لڑٲے کانٛچھن وول ۔ جنگس لور روزُون ۔
یُس جنگ ووتھنہٕ ستی پٔنن فایدٕ باسہِ ۔ یُس جنگہٕ
منزٕ نیر ۔

جنگجو ۔ مۆل: جنگجو < ف: جنگجو ۔] لڑایہِ گوٚر ۔ ہٕرل ۔

جنگ کرُن ۔ لڑٲے کرٕنی ۔ یود کرُن ۔

جنگنامہٕ ۔ (بٲتن منز) جنگچ ڈٔلیل ۔ جنگُک (منظوٗم)
قصہٕ ۔

جنگی ۔ ا ۔ فوجی ، سپاہ ۔ ۲ ۔ جنگُک ، یتھ جنگس ستی واٹھ
آسہِ ۔ م ۔ جنگی سامانہٕ ۔

جنگی جہاز ۔ سمندری جہاز یُس لڑایہِ منز چھُ استیمال
یوان کرنہٕ ۔

جنگی ہتھی یار ۔ سُہ سامانہٕ یُس لڑایہِ منز چھُ لگان ۔

جنگل ۔ ن ۔ مۆل: جنگل < س: جنگلہ] وَن ۔ سو جاے
ییتہٕ کُلی کُلی آسَن ۔ سو جاے ییتہٕ زنٛڈ یا کچھ بیتر
بے گنڈ پٲٹھی کھوٗتمت آسہِ ۔

جنٛگلی ۔ ونہٕ ووٗتھمت یا ونہٕ ووٗلُمت ۔ جنگلی ، یاغی ۔
بے بوٗش ۔ یُس نہٕ تہذیب آسہِ ۔ جنٛگلس ستی
تولُق تھووُن ۔

جنگلی ۔ ا ۔ جنٛگلُک ۔ یُس یا یہٕ جنٛگلس منز آسان آسہِ ۔
۲ ۔ ووکھہٕ ، وٕحشی ، بے بوٗش ۔

جنگُن ۔ جکھُن ، کوٗشش کرٕنی ۔ مقابلہٕ کرُن ۔ جدُ جہد کرٕنی ۔

جنگلا ۔ م ۔ مۆل: جنگلا < س: جانگلہہ] صوٗفیانہٕ موٗسیقی
ہُنٛد اکھ مقام ۔

جنٛگلہٕ ۔ پچہ بَرن ۔ کاٹھکر ۔

جنوری ۔ ن ۔ مۆل: جنوٗری ۔ < انگ: جنوٗری ۔ January]
عیسوی سنٛگ گوڈنیک رتھ ۔ (دیسی پٲٹھی) لگ
بھگ اوٗ ڈا پوہٕ تہٕ اوٗ ڈا ماگُک رتھ ۔

جَو ۔ ن ۔ مۆل: جو < ف: جَو ، پراکرت: جَو < س: یَو]
(ل ۔ م) وُشکہٕ پھوٗل ۔ (ورگہٕ) رژھا ۔
موٗ یا ۔ م: تھنہِ جَوادی تَو ۔

جواب ۔ ا ۔ پرژھمتس اورِ ووٗنمت ۔ ۲ ۔ سوالُک حل ۔
۳ ۔ روٗخصتھ ، تولُق ژٕٹُن ۔ ۴ ۔ نکار ۔ ۵ ۔ جورٕ ۔
ہیوٗ (دوٗیم)

جوابس جواب دیُن ۔ واپس جواب دیُن ۔ وادس
واد کرُن ۔ گستاخی کرٕنی ۔

جوابہٕ داوا ۔ (جوابِ دعویٰ) مدالہٕ سندِ طرفہٕ عرضی
داوا ہُک جواب ۔

جَواب دِہی ۔ (کُنہِ مالس منز) ذمہٕ داری با پتھ باز

خاص۔

جواب دیُن ۔ ا۔ کارِ کرتوتن ذمہٕ وار آسُن ۔ اَتُر کرنُک کانٛہہ مناسب وجہ وَنُن ۔ مِ، خود ایس نش کیا جواب دِکھ۔ ۲۔ بےٚ کار گژھُن ۔۳۔ مرُن ۔ زُونیرُن۔

جواب دِیٖہہ ۔ ذمہٕ وار۔

جواب رَٹُن ۔ ا۔ کانٛہہ کتھ بیترِ پرٛژھت یہ کینٛژھا اورٕ ونُنہٕ یِیہ تہٕ بوزُن ۔۲۔ کُنہِ اعتراضُک یا باز خاصُک کأنٛسہِ نشہِ تردید بوزُن ۔۳۔ یہ نہٕ وومید آسہِ تہٕ بوزُن پیوٚن ۔ مِ رٕٹھتہٕ وونی جواب۔

جواب طَلَب ۔ ا۔ یتھ جواب دیُن آسہِ یا پییہٕ۔ یتھ جواب منگنہٕ آسہِ آمُت ۔۲۔ باز خاص۔ پرٛژھہٕ گاٗر۔

جواب طَلبی۔ باز خاص ۔ پرٛژھہٕ گاٗر۔

جواب کرُن ۔ ا۔ نکار کرُن ۔ ۲۔ نوکری بیترِ منٛزٕ کڈُن ۔۳۔ یُس کینٛہہ منگنہٕ یا پرٛژھنہٕ آسہِ آمُت سُہ چھوٚنُے واپس کڈُن۔

جواب نہٕ آسُن ۔ سأری نِے کھُستھ آسُن ۔ یتھ کانٛہہ یا کینٛہہ آسہِ تیٚتھ نہٕ بیا کھ یا پییہٕ کینٛہہ آسُن ۔ سبٹھا مولُل آسُن بے مثال آسُن۔

جواب نہٕ پھورُن ۔ جواب نہٕ دِتھ ہیکُن ۔ ءگٹھ گوجہِ گژھنہٕ۔

جوأبی تار ۔ سو تار یمہِ کِہ جوابہٕ باپتھ تار دِنہٕ وول گوڈے پونٛسہٕ بَرٕ۔

جوأبی کاڈ ۔ سُہ دوٗ گُن کاڈ: یتھ اکھ حصہٕ جوابہٕ باپتھ آسہِ۔

جواز ۔ ن ۔ موٗل: جواز <ع: جواز ۔ جوز] جائز آسُن ۔ کانٛہہ کتھ بیترِ ٹھیکھ تہٕ جائز آسنُک وَجہ یا ثۆبوٗتھ۔

جوان ۔ موٗل: جوان <ف: جوان، پرٛاکرِت: جُوان <س: یُوَنہ] لوکچارٕ پتہٕ تہٕ اڈوَر واتنہٕ برونٛہہ وأنٛسہِ ہُنٛد انسان ۔ یس یاوُن آسہِ۔ چوٗٹھہٕ۔ وُژھ وار۔

جوانس کیا کرِ درٛٹھ پأنٛژُک ۔ جوانس چھنہٕ خطرٕ ٹارِ کھسان ۔ بہوٚدُرس چھنہٕ بلاے پوشان۔

جوانہِ پَر ۔ پھٹہٕ پھٹہٕ کرٕونی جوان زنانہٕ۔

جوانہِ بہوٚدُر ۔ جان زُوزتہٕ وول تہٕ جۆرتھ منٛد (انسان)

جوانہٕ جاہِل ۔ سُہ جوان یُس نہٕ پتھ برونٛٹھ وُچھِ وُچاپہٕ۔

جوانہِ رانا ۔ چوٗٹھ جوان یَس پھٹہٕ پھٹہٕ کرٕونی جوأنی آسہِ۔

جواں جاہِلی کرٕنی ۔ پتھ برونٛہہ وُچھنے خطرس منٛزٕ پان ژھُنُن ۔ زُوس رِگنٛدِتھ کینٛہہ کرُن۔

جواں مرد ۔ بۆہدُر ۔ دلیر۔

جواں مردی ۔ م ۔ موٗل: جوان مردی <ف: جواں مردی ۔] دلیری، بۆہدری ۔ جُرتھ مٛندی۔

جوأنی ۔ ا۔ لوکچارٕ پتہٕ تہٕ اڈوَر آسنہٕ برونٛٹھم حالتھ۔

۲۔ یاؤن۔ یاوٕنکۍ دوہ۔ ۳۔ بہارتہٕ جہار۔

جوأہری۔ ن۔ مۆل: جوأہر <ع: جواہر] لال۔ کانٛہہ قیٖمتی کٔنۍ یوسہٕ زیورس یا زیبأیشہِ لگہِ۔

جوٚہرا۔ ن۔ مۆل: جوٚہر < گ: جوہر] ا۔ کُنہِ چیٖزُک ستھ۔ عِطر۔ ۲۔ قصبُک کمال۔

جوٚہر۲۔ ٹاٹھ۔

جوٚہری۔ مۆل: جوٚہر <ع: جوہری]۔ مٔنز، لال جوأہر کٔنن وول۔ لال شناس۔

جٔہل۔ ن۔ مۆل: جٔہل <ع: جٔہل] ا۔ نہٕ زانُن۔ مُڈگی۔ ۲۔ کُنہِ کتھِ بیترِ پٹھ جُتھ (کرٕنی)۔ یوٗرک نہٕ بوزُن۔ ہٮ۪ی وادواد۔ ۳۔ ژٕکھ کرٕ ؤد۔ پھوٚشٕنی۔

جٔہل کھُسُن۔ سخ شرارتھ کھُسُن۔ ژٕہر کھسٕنی۔ ژٕکھ کھسٕنی۔ ٹِر کھسٕنی۔

جٔہلی۔ یُس جٔہل آسہِ کھسان۔ یُس نہٕ یوٗرک بوزِتہٕ اورے جانٛگر کرِ۔ یُس نہٕ بوزُن آسہِ۔

جہاد۔ ن۔ مۆل: جہاد <ع: جہاد۔ جہد] اسلامہٕ مۆجوٗب کیٚنٛژن حالتن منٛز کأفرن خلاف مسلمانن ہُنٛد جنٛگ۔ ۲۔ (کُنہِ رِتہٕ مقصدٕ باپتھ) جدُجہد۔ ۳۔ نفٕس قوٗبوٗ کرنہٕ خاطرٕ پیاپے کوٚشِشس۔

جہار۔ ن۔ مۆل: <?] ا۔ یاؤن۔ کاڈگش (زنانہٕ ہُنٛد) ۲۔ پھوٚلتھ آسُن۔ برجستہٕ آسُن (فصلُک بیترٕ)

جہازٕ۔ ن۔ مۆل: جہاز <ع: جہاز] ا۔ سفر بیترٕ کرنہٕ باپتھ اکہِ قٕسمُک سٮ۪ٹھاہ بٔڈ سمنٛدری ناو۔ ۲۔ اسمأنی جہازٕ۔ ہوأیی جہازٕ۔

جہازران۔ سمنٛدری جہازٕ چلاوَن وول۔

جہان۔ ن۔ مۆل: جہان <ف: جہاں] زٕگتھ۔ دُنی یا سنسار۔ سور عالم۔

جہاں پناہ۔ ل۔ م۔ سُہ یٚمی سٕنٛدِس پٔنہس تل دُنیا آسہِ۔ (تہٕ دٕپتھ گو) پادشاہ (یٚزتہٕ کنٛہ وَنان)

جہلتھ (جہالتھ) م۔ مۆل: جہالتہٕ <: جہالت] ا۔ ازأنٕل۔ ۲۔ (یوٗرک) نہٕ وٕپُن۔ کٕج بٕحثی۔ وُچاپہٕ گی۔

جہلتھ کرٕنی۔ جانٛگر لاگُن۔ کٕج بٕحثی کرٕنی۔

جہنم۔ ن۔ مۆل: جہنم <ع: جہنم۔ عبرانی۔ گیہنم] ا۔ دوزخ۔ نرک۔ ۲۔ (ورگہٕ پأٹھی) (سو جاے) یٚیتہٕ دِلس موأفق ماحول آسہِ۔ مُصیٖبتُچ جاے۔

جہنمٕنی تأو۔ گرشمہٕ کرٕاے۔ تاپہٕ ژٔنڈ۔

جہنمُن ژۆک۔ ا۔ روحُک سخ ذلالتُک مقام۔ وأل۔ ۲۔ سخ عذاب۔

جہنم گار۔ ا۔ جہنمی۔ ۲۔ سٮ۪ٹھاہ بدکارتہٕ پچھ انسان۔

جہنم یُن۔ (اکھ وٕ ہوو) دوزخس گرٕٹھن۔ نرکس گرٕٹھن۔ م، تٮ۪تھ ییٚن تس جہنم یتھ اسہِ ستی وٕ ؤدُن۔

جہنمی۔ ا۔ جہنم گار۔ دوزخی۔ ۲۔ (ورگہٕ پأٹھی)

بدکار۔ کھوڈِ پھٕچُل۔ شیطٲنی کار کرن وول۔

جَے۔ ن۔ مؤل: جے <جَیہ] زَے۔ یہ لفظ چھُ ٲہی پاٹھی، ځار پاٹھہٕ پاٹھی ورتاونہٕ یوان۔

جَے جَے کار۔ یہ چھُ اکہِ قسمُک ٲہی پاٹھ۔ جیت لبہٕ ٹھک، زینہٕ ٹھک نارٕ۔

جابجا۔ جایہِ جایہِ، شایہِ شایہِ، پرٛتھ جایہِ، ہُتہٕ ییتہٕ۔

جاداد۔ ن۔ مؤل: جاداد <ف: جایداد] مال دولتھ۔ دیار۔ زٕمین۔ مکانہٕ بیترِ یہ کینٛژھا کٲنسہِ پننہِ ناوِ آسہِ۔ ویرٛثہٕ پوٚژھ

جادٕ۔ مؤل: جاد <ف: زیادہ] زیادٕ۔ ژۄر۔ ہُر۔ علاوٕ۔ ہُر یمانہٕ۔ سٮ۪ٹھا۔

جادَے۔ ہنا ژۄر۔ جادٕ پہَن۔ پزنہٕ پٮ۪ٹھی۔

جاڈن۔ م۔ مؤل: جاڈن <ہ: جھاڑن]۔ ژٕٹھہِ پلو۔ ژٕٹھ۔ سُہ پلو ییمہِ سٟتی کانٛہہ چیز صاف ییہ کرنہٕ۔

جار۔ ن۔ مؤل: جار <س: جھاڑ۔] قندیلہٕ۔ اکہِ قسمُک شمع دانہٕ ییتھ سٮ۪ٹھاہ لنگ لنجہِ آسان چھےٚ۔ یُس تالوس الوندٕ ژٕ اونہٕ یوان چھُ۔

جارٕ دیُن۔ ن۔ مؤل: جار <؟ پرٛاکرت: جھاڑ] خجِل کرُن۔ رُسوا کرُن۔ اُڈٕ اُڈٕ کڈُن۔

جارٕ لگُن۔ خجِل گژھُن۔ اُڈٕ اُڈٕ نیرُن

جارجٹھ۔ <انگ: جارجٹ Georgette]۔ اکھ سٮ۪ٹھا زٲوٕیُل مولُل ریشمی کپُر۔

جافُر، جاپھُر۔ ن۔ مؤل: جافُر <ف: جعفری]۔ اکھ پوش۔

جاٮ۪فری زٲژھُنٛد پوش۔

جاٮ۪فری رنگ گژھُن۔ ۱۔ لیٚدُرُن۔ زردی پھیرٕنی۔

۲۔ (ورگہ پاٹھی) ژٕ ہرنہٕ سٟتی بتھس رنگ ڈٕلُن۔ بُسہٕ لگُن۔

جاٮ۪فری کٲم۔ ؟ <ع: ذخیرہ] اکہِ قسمچ پنجرٕ کٲری۔

جاکٹ، جاکٮ۪ٹھ۔ ن۔ مؤل: جاکٹ <انگ: جیکِٹ Jacket]۔ اکہِ قسمچ صدٕری۔

جاگاتھ۔ (جایہِ ہنٛز) گنجٲیش۔ مکٲنیتھ۔

جاگاہ۔ وُچھو "جاگاتھ"

جاگُر، جانگُر۔ ن۔ مؤل: جانگر <پراکرت: جھگڑ] ۱۔ کُنہِ کتھِ پٮ۪ٹھ پنُن گٕژل باہ مۄن کرُن تہٕ بڑبڑ کرٕ کرٕ دِنہٕ۔ چرٕ۔ ۲۔ آٹک پاٹک کرِتھ یَب ہیوٚن۔

۳۔ جانگر کرن وول۔ پنُن گٕژل باہ من کرن وول۔

جاگُر کرُن۔ کرٕکھ لاگِتھ پزرس نِہوَن گل دِنچ کوشش کرٕنی۔ کرٕ کو سٟتی جوٚٹ کرُن۔

جالر۔ اَنٛزُل۔ زٲلی کڈِتھ دَشہٕ۔

جالکھدوٚز۔ یرمہ کٲم کرن وول۔ گوپہ کٲم کرن وول۔

جالکھدوٚزی۔ یرمہ کٲم۔ (ویٚٹھ) ٹوپہ کٲم۔ نمدَن گبن بیترِ پیٹھ یا پوٹ چھاونچ کٲم یا کسب۔

جالارٕ۔ ن۔ مؤل: جالار <س: جھلری۔ م، ہ: جھالر] جالہِ کٲم کرِتھ کُنہِ پلوک حاشیہ۔

جالساز۔ مؤل: جالساز <ع: جعل+ف: ساز]۔ ۱۔ یُس

اَپزٕ دستاویز بناوِ۔۲۔ٹھگ۔دوکھٕ باز۔ژھلہٕ
گوٚر۔فند باز۔دُپن دلاز۔دُپھن دلاز۔

جالسائزی۔ٹھِگل۔دوکھٕ بازی۔دُپن دلأزی۔دُپھن
دلأزی۔فند بأزی۔

جال کرُن۔ا۔دستاویزس قلم ژانُن۔اپز دستاویز
بناوُن۔۲۔(ورگہٕ پأٹھی) فند کرُن۔دوکھہٕ
ورتاوُن۔ژھل کرُن۔

جام ا۔ن۔مؤل: جام < ف: جام] شراب چنٛگ پیالہٕ،
کھوس۔سُہ گلاسہٕ یتھ یٚمہٕ ستیٚ شراب چیٚے زِ۔

جامِ جَم۔جمشید بادشاہ سُند شراب چنٛگ پیالہٕ یٚمہٕ
مَنٛزٕ تس روایژ موجوٗب سارِ دُنیہُک حال لبنہٕ
اوس یوان۔

جامِ جمشید۔وُچھو"جامِ جَم"

جامِ صحت۔سُہ شرابہٕ پیالہٕ یُس کانٛسہٕ ہٕنٛدِ اَؤ رزُو
کانچھنہٕ باپتھ چنہٕ یا چاونہٕ ییہِ۔

جامہٕ کھوس۔ن۔مؤل: جامہٕ کھاس < ف: جام + کاسہ]
بوٚڈ کھوس۔بوٚڈ پیالہٕ۔

جام ۲۔ن۔مؤل: جام < انگ: جام] مور بہٕ۔

جامع مسجد (مَشیِد)۔م۔مؤل۔جامع مسجد < ع: جامع
مسجد] (کُنہِ علاقچ) بٔڈ مَشیِد۔سرینگرس منٛزٕ نوٚتس
نکھٕ کشیرِ ہنٛز ساری وِے کھوتہٕ بٔڈ مَشیِد، اتھ
چھ بٔڈ مشیِد تہٕ وَنان۔

جامَن۔کاوٕ دِچھ رنگہٕ اکھ میوٕ، چھُ مَزٕ کنیٚ ژوش آسان۔

اتھ چھےٚ اَر بیتر کی پأٹھی اَنٛٹھ تہٕ آسان۔

جامہٕ۔ن۔مؤل: جام < ف: جامہ] ا۔نألی لاگنُک پلو۔
۲۔گوڈَن تام اکھ قِسمُک پلویُس بچہٕ کُٹ تہٕ
زٔن واجنہٕ نٔژن وِزِ نألی لاگان چھےٚ۔یہ چھُ
کمبرس نِش چُست تہٕ تمہٕ بون واریاہ کھوٚل تہٕ
پھُچھ کرِتھ آسان۔اتھ چھےٚ گوٹہٕ کنأری بیترِ تہٕ
لأرِگتھ آسان۔

جامن منٛزٕ نہٕ روزُن۔ہوش ڈٔلنی۔بدحواس گژھُن۔

جامہٕ تختہٕ۔اکھ قِسمُک کھٔستھ کامہٕ دار شال۔

جامہٕ خانہٕ۔ا۔پلو بدلاونُک کُٹھ۔۲۔لوٚکُٹ سجأوِتھ
کُچھِ کُٹھ یتھ منٛز بٔڈی موٚہنوی خاصن ستیٚ بہان چھ۔

جامہٕ ژٔٹنی۔پلون چاکھ دیُن۔(ورگہٕ) جیرٕ یُن۔
ہٕٹس پیٹھ واتُن۔

جامہٕ گنٛڈٕنی۔ا۔(نٔژن وألی سُند یا حأفی بیترِ ہُند)
نٔژنہٕ باپتھ خاص پلو لأگنی۔۲۔(ورگہٕ پأٹھی)
کُنہِ کُن شٕکل گنٛڈٕنی۔کُنہِ کُن ہاوُن۔

جامہٕ مَنٛزٕ رِتھ بہُن۔کانٛہہ کأم موکلتھ سوکھٕ سان
بہُن۔فکرِ ذکرِ روٚس بہُن۔بےٚ غم پأٹھی
روزُن۔کوٚنٛڈ کاٹھ کرِتھ بہُن۔

جامبر۔زٔبن، میٚژ یا کنہِ بیترِ سارنہٕ باپتھ دون ڈنٛڈَن
منٛز باگ بنوومُت پٔتل۔

جامٹری۔م۔مؤل: جامٹری < انگ: جیومٹری Geometry]
عِلمِ حسابُک اکھ شاخ۔یوٚن یوٚن آکارن ہٕنٛدِ آڈٕو باڈٕو

کہِ میٛڑِک عِلم۔

جام دأنؠ ۔م۔مؤل: جامدانؠ <ف: جامدانی] اکھ کیٛرُک ناویتھ بۄڑِ وۄنتھ چھےٚ آسان۔

جاموار۔ ن۔مؤل: جاموار <ف: جاموار] کأشرِ شالُک اکھ کھُستھ قسم۔

جان ا۔مؤل: جان <فِ: جان]۔ا۔زُو ۔زندگی۔ رۄح۔پرٛان۔۲۔طاقتھ،زور،ہمکتھ۔زُوزہتہٕ۔ ۳۔ٹوٹھ۔دِلبر۔ماشوق۔۴۔جوہر۔لُبہِ لُباب۔

جانس پیٛٹھ واتُن ۔سٮ۪ٹھاسختی واتٕنۍ۔

جانہِ تَن دُرٕس۔ یہ چھِ اُہی پأٹھؠ ونان۔مِ، گرٕ ھ ژےٚ جانہِ تن درُس۔

جانہِ عزیز۔ا۔ٹوٹھ زُو۔ ٹوٹھ جان۔ پنٕن پان۔ ۲۔(ورگہٕ پأٹھؠ) (ماشوق) یُس زُوٕ کھوتہٕ ٹوٹھ آسہِ۔

جانہِ عزیزس لمہٕ لم آسنۍ۔ا۔سخ بیمار آسُن۔ ۲۔(ورگہٕ پأٹھؠ) پرٛتھ طرفہٕ سختین اندر آسُن۔

جانہِ منس پیٛٹھ واتُن ۔جأیِس پیٛٹھ واتُن۔ پانس تام نہٕ روزُن۔سخ شرارتھ کھسُن۔

جان بخشی۔ا۔ژو زندگی دِنۍ۔۲۔مرنہٕ نشہِ بچاوُن۔ موتُک سزا ماف کرُن۔ بلایہِ نشہِ موکلاوُن۔

جان دیُن۔ا۔زُو دیُن۔مرُن۔۲(کأنسہِ پتھ) زُووتھراوُن۔

جان فشأنی۔ا۔زُو ژٹُن۔سخ میٚحنتھ کرٕنۍ۔

۲۔(کأنسہِ پتھ) زُو دیُن۔زُووتھراوُن۔

جان کڈُن۔ا۔زُو کڈُن۔ مارُن۔۲۔سخ چوب دِنۍ۔دَگُن۔سخ شلکھ کرُن۔لایُن۔

جان کنی۔زُوس لمہٕ لم۔زُونیرُن ہیوٚن۔

جان نیرُن۔ا۔زُو نیرُن۔مرُن۔۲۔کانٛہہ چیز دیُن کڈر گرٕ ھُن۔

جأنی دشمن۔زُوس زاگن وول۔سخ دشمن۔

جأنی دوست۔جگری دوست۔جأنی یار۔

جأنی یار۔یارِ جأنی۔زُوٕ کھوتہٕ ٹوٹھ یار۔دوست۔مُ: نأنی یار۔

جان ۲۔مؤل: جان <پراکرت: جانہ]ا۔رُت، دَبر۔ ٹھیکھ۔۲۔خوش یوٚن۔۳۔یتھ نٔتیجہٕ ٹھیکھ نیرِ، پھرٕ ژ۔م،جان ساتہٕ نیرِ ی زِگرِ۔۴۔سٮ۪ٹھا۔کأفی۔ م،سُہ رۄد جان وقتس حوٚکومتھ کران۔۵۔ مناسب۔مِ،یہ جان مشورٕ زانکھ تہٕ کرِی زِ۔جانبر۔ رِزر۔نیکی۔جأنی۔

جان پأٹھؠ۔رِتی پأٹھؠ۔ٹھیکھ پأٹھؠ۔یتھہٕ پأٹھؠ شۄبہٕ تتھہٕ پأٹھؠ۔

جان پیوٚن۔ا۔پھرٕ ژ پیوٚن۔ رُت پیوٚن۔ ۲۔ازھبن پیوٚن۔سٮ۪ٹھاپیوٚن (رۄ دیاشین)

جان چھےٚ پان پنُن۔ییٚلہِ انسان پانہٕ رُت آسہِ تیٚلہِ چھِ سأری رِتی باسان۔

جانانہٕ۔مؤل: جانان <ف: جانان] سٮ۪ٹھا ٹوٹھ۔خوش

کرُون۔ ننُد بون۔ ماشوق۔

جاناوار۔ن۔ مؤل: جاناوار <ف: جانور] تیر کرِتھ وُپھہٕ وِنی زُو ذاتھ۔ تہٕ دُپتھ گوڑرِ، ہارِتہٕ پچھن بیترِ۔

جانہٕ آدم۔ اکھ کِچھ ذاتھ، یہ چھےٚ اٚبی زٕمینس منز آسان۔ یہ کِچھٕ قسم چھُ دوٚہس تہٕ لگان۔ اتھ کِچھس چھِ وٕتھرنیپری ووز جارِ سان تہٕ اٚنٛدرِ ری سبز آسان۔

جانہٕ جان۔ل۔م: زُوک زو۔ (اشارٕ پاٚٹھی) ماشوق۔ مدُن۔یار۔

جانہٕ جانان۔ زُو کھوتہٕ ٹوٹھ۔ (اشارٕ پاٚٹھی) ماشوق۔ مدُن۔یار۔

جانشین۔ مؤل: جانشین <ف: جانشین]۔ کاٚنٛسہٕ پتہٕ تمی سٕنز جاے رٹن وول، کاٚم سنٛبالن وول۔ واٚرِث۔ واٚرِث دَر۔

جانہٕ مرگ۔ اڈٕ ژوٚٹ۔ سُہ یُس لوکچہ واٚنٛسہٕ اٚندر مرِ۔ سُہ یُس جواٚنی اٚنٛدر مرِ۔

جانہٕ مرگی ہٕنٛدی کیرن آسنی۔ اڈٕ ژوٚٹ گژھنس لایق آسُن۔ (تہٕ دُپتھ گو) سخ کھوڈٕ پھیچہ آسنہٕ۔
۲۔ تس شُرس تہٕ چھِ ٹاٹھنیارِ، کٔنی چشم بد گالنہٕ باپتھ ونان۔ یس لوٚکی سے بڈٕ بن ہٕنٛدی کیرن آسن۔

جانہٕ مرگ شانہٕ موٚران گژھُن۔ یہ چھِ تس جوانس متلق ونان یُس یاونس منز چھُ تہٕ پھرٕ ٹھ گژھتھ مرِ۔

جانہٕ مرگ گژھُن لایق۔ وُچھو "جانہٕ مرگی ہٕنٛدی کیرن آسنی"۔

جانہٕ میر۔ ا۔ زُو کھوتہٕ ٹوٹھ۔ ٹوٹھ تہٕ ہاوُن لایق۔ شُر کوٚٹ بیترِ۔ م، دانہٕ میر کھسوان کم کم جانہٕ میر۔
۲۔ یہ چھُ کُنہٕ کُنہٕ "جانہٕ مرگ" بدلہٕ تہٕ ونہٕ یوان۔

جانباز۔ زُوس رٕگندن وول۔ سُہ یُس نہٕ کانٛہہ واے برِ۔ کلہٕ ژوٚٹ۔ دلیر۔

جانبازی۔ زُوس رٕگندن۔ جُرتھ۔ بوٚ ہوُدری۔

جانچھ۔ن۔ مؤل: جانچ <ہ: جانچ] تگُن۔ تگنیار۔ کسب۔ کُنہٕ کامہٕ ہٕنٛز واقفیتھ، زان، کانٛہہ کاٚم کرنُک باش۔

جانچھ آسُن۔ ورتاو آسُن۔ خبر آسنی۔ اندازٕ آسُن۔ ہوش آسُن۔

جانچھ یُن۔ کرُن تگُن۔ وتھ ینی۔

جاندار۔ مؤل: جاندار <ف: جاندار] یُس زُو آسہٕ۔
۲۔ زُو دار۔

جانگیہ۔ن۔ مؤل: جانگی <ہ: جانگھیا <س: جنگھا] کچھ، کوٹھو ہیوٚ رپاٚ جامہٕ کٹنہٕ (خاص کر شُری سُند)

جانگر۔ وُچھو "جاگُر"

جان نثار۔ (کاٚنٛسہٕ پتھ) زُو جان وندن وول۔ فدا سپدن وول۔ زُو دِنہٕ وول۔

جان نثاری۔ زُو جان وند وندُن۔ فدا گژھُن۔

جانور۔ن۔ مؤل: جانور <ف: جانور] پوٚش چاروے۔ چارپا۔ حیوان۔ ۲۔ (ورگہٕ پاٚٹھی) زڈٕ موٚنٛڈ۔

بیٛقل۔احمق۔

جاو۔ن۔مۄل: جاو<س: جھاوٗ کہہ۔مُ:ہ: جھاو]۔اکہِ زَنٛڈُک ناو۔

جاوِتھر۔سُہ زنٛڈ یا دو پھ یتھ جاولَرٕھجہ نیران چھےٚ۔

جاولٕرٕھج۔م۔مۄل: جاوِلٕرٕھج]۔تُجہِ لٕرٕھج۔

جاوید۔پوشہِ وُن۔اٮ۪ذِ وَنٛذِ۔

جاوہنٛد۔ن۔مۄل: جاوہنٛد<س: یوانی۔مُ۔ہ: جواین، اجواین۔] اکہِ بوٗٹہِ ہُنٛد ناو۔ یہ چھےٚ مُشکدار تہٕ میٹھ آسان تہٕ میاٚدٕ دٲدِس لگان۔

جاہ۔ن۔مۄل: جاہ<ف: جاہ]۔گاہ۔ روتبہِ۔ یزتھ۔ تھزر۔بَجر۔تھوٚد عوٚہد۔تھزٕ جاے۔تھوٚد مقام۔

جاہُہ جلال۔ن۔مۄل: جاہُہ جلال۔<ف: جاہ+ ع: جلال] شانہِ شوکتھ۔حشمتھ۔ دَبدَبہِ۔ عظمتھ۔تھزٕ بَجر۔

جاے۔م۔مۄل: جاے<ف: جا]ا۔شاے۔ییٚتیتھ کانٛہہ چیز آسہِ۔۲۔مقام۔ہٕد۔عوٚہد۔اسامی۔ ۳۔لٕر۔مکانہِ۔۴۔گنجایش۔

جایہِ پتھ جایہ، جایہِ جایہِ۔پرٛتھ جایہِ۔پرٛتھ شایہِ۔

جایہِ پاوٗر۔روزنہٕ باپتھ لوکٕٹ لٕر۔روزٕن جاے۔

جایہِ پھیُر۔ا۔جایہِ بدلی۔ جایہِ ہنٛز تبدیلی۔ ۲۔دوٚیَر جاے۔

جایہِ دارُن۔جایہِ ہنٛز لَب کھالنٕک یٔنٛدر۔اتھ چھُ دوسہٕ دارنہٕ کھوتہٕ ژٕوٗر پناہ آسان۔

جاے ترٛاوٕنۍ۔ا۔کانٛسہِ ہنٛدِ بیہنہٕ باپتھ جاے خٲلی کرٕنۍ۔۲۔وَتھ دِنۍ۔وَتھ ترٛاوٕنۍ۔پناہ دیُن۔ ۳۔وٲری دِنۍ۔

جاے دِنۍ۔کانٛسہِ ہنٛدِ بیہنہٕ باپتھ جاے خٲلی کرٕنۍ۔ ۲۔وَتھ دِنۍ۔وَتھ ترٛاوٕنۍ۔۳۔وٲری دِنۍ۔

جاے شاے۔لٕر جاے۔پیٛنٛڈ پُرن۔ٹھکانہِ۔

جاے شیرٕنۍ۔ا۔لٕر جایہِ مَرمتھ کرُن۔۲۔پتھ کُن جاے ترٛاوٕنۍ۔یِزتھ تہٕ آدُر راوُن۔

جاے کھٕنۍ۔ا۔کانٛسہِ ہنٛز زِ جایہِ پتھ ناجایز قبضہِ کرُن۔۲۔(ورگہِ پٲٹھی) ناجایز طریقہِ کانٛسہِ عوٚہد کھیوٗن۔

جاے لَدٕنۍ۔(بسنہٕ باپتھ) مکانہِ بناوُن۔

جایہِ نماز۔نمازِ راد۔سُہ راد یا فرِد بیترِ یتھ پتھ نماز چھےٚ پرنہٕ یوان۔نمازِ تٕچ۔

جایُن۔ن۔مۄل: جاین<ف: جاے] سبٹھا لرِ، جایہِ جا گاتھ۔

جبین۔ن۔مۄل: جُبین<ع: جبین]۔ڈیکہِ

چھچپھی۔<ہ: جھپٹ] لڑایہِ وِزِ نالس تھپھ دِنۍ۔

چھا چپھی۔پانہٕ وِنۍ چپھی ملناوٕنۍ۔ چۄنچھ چۄنچھی۔م۔دَپھادَپھ۔

چۄنچھ چپھی۔پانہٕ وٲنۍ چۄنچھی ملہٕ ناوٕنۍ۔اکھ أکس ستۍ چۄنچھی کرٕنۍ۔

چۄنچھی ژٕھنٕنۍ۔لڑاے کرٕن وِزِ کانٛسہ کُنہِ تانس یا پکون

بیترِ تھپھ دِنی۔

چِھپھی کَرٕنی ۔لایہِ لایہِ منز کانٛسہِ نالس یا گُنہِ تانس تھپھ ژھٔنٛنی۔

چِھپھی ملناوٕنی ۔اکھ اکس تھپھ ژھٔنٛنتھ لایُن ہیوٚن۔ لڑائے شوٚر روٗکرٕنی۔

چِھپھی ملوٕنی ۔لڑائے ژٕلنی۔دبہِ دَب لائگنی۔شرارتس منز اکھ اکس نالس تھپھ ژھٔنٛنی۔

جٔٹنی ا ۔م۔موٗل: جُٹٕ > س: جٹا] پُلہٕ ہٕری زٕٹ۔

جٔٹنی ۲ ۔سوزنانہٕ یس مستس زٕٹھ آسہِ۔

جُجیر ۔م۔موٗل: جُجیر > ہ: جھجھر] ہوکُھ سہ حصہٕ یتھ منز آب روزان چھُ۔تہٕ دٕپتھ گوہو تہٕ۔گُرگُری۔

جُجیر گٹھ ۔نٔلی چِک سہ حصہٕ یتھ دجہٕ گنٛڈتھ چھےٚ آسان تہٕ یُس جُجیر ہٕندِس گُلس پیٹھ روزان چھُ۔

جُجیر ووٕنی ۔جُجیر ہُند آب یتھ تماکھ کرٕٹھ چھےٚ آسان۔

جُجیر ٹنگ ۔اکھ ٹنگہٕ ذاتھ۔اکہِ قسمُک ٹنگ۔

جُدید ۔> ع: جدید۔جد] نوٚو۔حالُک۔ازکالُک۔

جُدیدیت ۔نوٚبر۔نوٚ چالہِ ہُند یا نوٚطرزُک آسُن۔ (ادبس منز) نوٚتزاے۔

جُڈی ۔تم پوشہ گُلی یم موٗلہٕ سےٚ (وٚری پتھ وٚری) کھسان چھِ۔

جُڈی بوٗٹی ۔م۔موٗل: جُڈی بوٗٹی > ہ: جُڈی بوٗٹی] جنگلی گاسہٕ یا تمیُک موٗل بیترِ یُس دوہس لگان چھُ۔

ءجُڈی ۔موٗل یُس دَوہس لگان چھُ۔

جُرب ۔زٔمین مینہٕ ٹُک اکھ میٖژ۔یہِ چھُ ۵۵ گز زیوٚٹھ آسان۔

جُری ۔> س: چھ] روٗدِ راٹھ: روٗدِ شرٛانی۔روٗدِ ژادِ، ژھبِن روٗد۔

جُرسی ا ۔موٗل: جُرسی > انگ: جُرزی Jersey۔جُرسی یا جُرزی زُوچہٕ نسلچ گاو۔

جُرسی ۲ ۔وُچھِو ''جرسی''

جُرم ۔ن۔موٗل: جُرم > انگ: جُرم Germ] وُچھِو ''جراثیم''۔

جُزیرٕ ۔ن۔موٗل: جُزیرٕ > ع: جزیرۃ]۔زٔو۔لانٛک۔سہ زٔمینہٕ ژکل یتھ أندی أندی آبےٚ آب آسہِ، یتھ ژوٚپأری آب آسہِ۔

جُزیہِ ۔ن۔موٗل: جزیہ > ع: جزیۃ]۔زٕج۔سہ ٹیکس یُس مسلمان حکمران غارٕ مسلمن فوٗجی خدمژ بدلہٕ ہوان اُسی۔

جُژل ۔وُچھِو ''دٕجتھ'' لفظس تل۔

جُژروٗس ہیوٚن ۔وُچھِو ''دٕجتھ'' لفظس تل''۔

جُسیم ۔> ع: جسم] ویوٚٹھ پوٚٹھ۔زُورٕ بتہٕ وول۔

جُشنہٕ ۔(واریاہن لوٗکن ہُند یکہِ وٕتہٕ) شأدی یانہٕ۔ ۲۔(بانٛڈن ہُند) پأتھر (لاگُن)

جُشنہٕ بانٛڈ ۔یم بانٛڈ پأتھر لاگُن آسن زانان۔

جُشنہٕ لاگُن ۔ا۔جُشنہٕ کرُن۔شأدی یانہٕ مناوُن۔ ۲۔(ورگیہ پأٹھی) شور لاگُن۔کرٕکہ ژٕلنی۔

ہنگامہٕ لاگُن۔

جمیل ۔ زبن یا سیرٕ سارنہٕ خاطرٕ پچھن ہُند تختہٕ یتھ ٹلنہٕ خاطرٕ ژور ڈنڈٕ چھِ آسان۔

جنٛدرٕ ۔ ن ۔ مؤل: جنٛدرس: ینیترم ، پنجأبی ۔ جنٛدرا] دانہٕ مُنہٕ باپتھ آبہٕ گرٹُک ژھل۔

جنگی ۔ وُچھو ''جنگ'' ''لفظس تل''

جابر ۔ مؤل: جابر <ع: جابر، جبر]ا۔ جبر کرن وول۔ ظالم ۔ ظلمگار ۔۲۔ غاصب۔ غصب کرن وول۔

جابر پیوٚن ۔ کانہہ تیُتھ پٹھہٕ پیوٚن یَس نہٕ پوٚشتھ ہیکی زِ۔ غاصب بنُن۔

جاٹل ۔ <س: جھاٹہ ۔ م ، ہ: جھاڑنا] ژھوٹھ تہٕ لۄتہ بیترٕ۔

جارِس پیٹھ اُنُن ۔ مژرٹُلُن ۔ جیرٕ اُنُن ۔ پانہٕ مورتژ اونس واتناوُن۔

جارِس پیٹھ یُن (واتُن) مژرووتھُن ۔ ہٹس پیٹھ واتُن ۔ سبٹھا سختی یُنۍ۔

جأری ۔ <ف: جاری <ع: جری]۔ا۔ پکوُن ۔ چلوُن ۔ ۲۔ تھکہٕ ورأے ۔ لگاتار ۔ مسلسل ۔۳۔ مروج ۔ چالوٗ ۔ عام ۔ یمیکؠ وُنہٕ تہٕ چلے جاوآسہٕ۔

جأری آسُن ۔ چلہٕ وُن آسُن ۔ پکوُن آسُن ۔ مروج آسُن۔

جأری کرُن ۔ کڈُن (رسالہٕ، اخبار، اعلان، بیان بیترٕ) عام کرُن ۔ مروج کرُن۔

جأری گژھُن ۔ا۔ رِواج لبُن ۔ عام گژھُن ۔ چلہٕ وُن روزُن ۔ مروج سپدُن ۲۔ نیرُن (اخبار، رسالہٕ، اعلان بیان بیترٕ)

جاگیر ۔ ن ۔ مؤل: جاگیر <ف: جاگیر، جا+گیر]سو زمین یوسہٕ سرکار کانٛسہِ بخشہٕ ۔ مألکی یہِ ماف کرِتھ کانٛسہِ دِنہٕ آمٕژ زمین۔

جاگیر دار ۔ جاگیر وول ۔ یس جاگیر بخشنہٕ آسہِ آمُت۔

جاگیر دأری ۔ا۔ جاگیر دار آسُن ۔ جاگیر وول آسُن۔ ۲۔ سُہ نظام یتھ اندر جاگیر دار بارسس آسَن۔

جاگیر دیُن ۔ کرایہِ یا مألکی یہِ ماف کرِتھ کانٛسہِ زمین بخشنۍ۔

جاگیر رٹُن (ٹیُن)۔ (ہزلہٕ پأٹھی) کانٛسہِ کینہہ کرِتھ ہکُن ۔ کانٛسہِ زکھ واتناوِتھ ہکُن ۔ م، ژکیا جاگیر رٹہامہٕ۔

جألی ۔ مؤل: جألی <ع: جعل] نقلی ۔ بناوٹی ۔ اپُز۔

جالینوٗس ۔ <ع: جالینوس <یوٗنانی ۔ گیلین ۔ Galen]
ا۔ پرانہِ زمانہٕ کس أکس موشوٗر یوٗنانی حکیمہٕ سُند ناو۔ یہِ اوس ۱۹۳ ؤری قبل مسیح تہٕ نمتہٕ وُہر مؤد۔ ۲۔ بوٚڈ حکیم ۔۳۔ زیرک ۔ کأکی۔

جألی ۔ م ۔ مؤل: جال <س: جالہ] وٗنتھ کپُر بیترٕ یتھ مژٕ مژٕ (اَنٛدٕ وَنٛد) ہِکی ہِکی وُلی آسَن ۔ کانہہ چیز یتھ (ہوی) سرٕ وآسَن ۔ کانہہ خانہٕ وول چیز یتھ ہوا خانو کنی اپار یپور ترٕ۔

جالہِ دار ۔ زألی دار ۔ یتھ جالہِ کأم کرِتھ آسہِ ۔ یتھ جألی

لٗ رٕ گژھ آسہِ۔

جانٛبدار۔ کانٛسہِ ہُنٛد پاس کرن وول۔ طرفدٲری کرن وول۔
پکھ رٔچھن وول۔ سُہ یُس کُنہِ مالس منز رائے کرِ۔

جانٛبداری۔ رائے۔ طرفدٲری۔ پاس کرُن۔ پکھ رٔچھنہٕ۔

جأنی۔ رٕژر۔ نیکی۔

جأنی آسٕنۍ۔ فائِد آسُن۔ موافِق آسُن۔

جأنی کرٕنۍ۔ (کانٛسہِ) رٕژر کرُن۔ رُت کرُن۔
نیکی کرٕنۍ۔

جأنی یار۔ وُچھو ''جان ا'' لفظس تَل

جاہِل۔ ا۔ جہل کرن وول۔ یُس نہٕ بیٚیہِ سنٛز کتھ صبرٕ
سان بوزِتہٕ پٔنُن گٔچھ باہ من کرنٕچ کوٗشش کرِ۔
۲۔ اَن پرٕ۔ وۆمی۔

جاہلہِ مطلق۔ ا۔ حدٕ نیرِتھ جاہل۔ مۆڑ، ۲۔ سخ شرارتی۔
وُچاپہٕ۔

جأیز۔ مۆل: جأیز > جایز۔ جوز] یہ پزٕ۔ یہ شوٗبہٕ۔ یہ کیٛنژھا
وَنٛنک یا کرنٕک مذہبن، قونوٗنن بیترِ اجازت تھ آسہِ۔
منأسِب۔ کرُن لایق۔ ٹھیکھ۔ یہ روا آسہِ۔

جأیز۔ ن۔ مۆل: جأیز > ع: جایزۃ]۔ سام۔

جأیز ہیٚوٚن۔ سام ہیٚنۍ۔

جبریٖل۔ ن۔ مۆل: جبریٖل > ع: جبراییٖل] سُہ فرِشتہ
یُس پأغمبرن وَحے انان اوس۔

جِتنہٕ گرٕنۍ۔ ا۔ کُنہِ چیز باپتھ کوٗشش کرٕنۍ۔ پٔنٕۍ کَنۍ نہٕ
کینہٕ پرٕ تھوَن ۲۔ کانٛسہِ سخ زار پار کرُن۔

کوٗنگنہِ کرنہِ۔ ۳۔ (پان بچاونہٕ باپتھ) سخ
ژھرٕ تہٕ ژھرٕ ٹھ گرٕنۍ۔

جِدَت۔ م۔ مۆل: جِدت > ع: جدمۃ۔ جُد]۔ نوبرٕ۔ نوٚو
خیال۔ نٔو کتھ۔

جدت پسنٛد۔ نوٚوے نوٚ وخیالا یا کتھا بیترِ وَنن وول یا
ژھارن وول۔

جِدَہ۔ ن۔ مۆل: جِدہ > ع: جِدہ] سعوٗدی عربُک اکھ شہر
یُس بندرگاہ تہٕ چھُ۔

جِسم۔ بَدن۔ مۆر۔ کاے۔ پان۔ شٔریر۔

جسمأنی۔ جسمُک۔ بدنُک۔ جسمہٕ رٕنگی۔

جشنٛتنگہِ۔ ن۔ مۆل: جشتنگ۔] شور۔ کرٕکہٕ ناد۔ ہنٛگامہٕ۔
ہۆل ہالے۔

جِغہٕ (جیغہٕ) ن۔ مۆل: جغ > ف: جیغہ]۔ ا۔ اکھ گہنہٕ یُس
بروٗنہہ کالہِ دستارس پیٹھ آرأیشہٕ باپتھ گنڈان
أسی۔ دستارُک ٹِکہٕ۔ ۲۔ زنانن ہُنٛد اکھ زیوٗر۔

جغہٕ گنٛڈُن۔ یِزتھ بخشُن۔

جگر۔ ن۔ مۆل: جگر > ف: جگر۔] ا۔ کرٛیہنہٕ ماز۔
۲۔ (ورگہٕ پأٹھی) اولاد۔ شُرکوٚٹ۔ سنتان۔
ٹوٗٹھ۔ عزیز۔

جگر پار۔ وُچھو ''جگر پارچہ''

جگر پارچہ۔ ل۔ م۔ کرٛیہنہٕ ماز کھنٛڈ۔ (ورگہٕ پأٹھی)
سبٹھاہ ٹوٗٹھ۔ وأنٛجہ کھوٗنٛٹھ۔

جگر پھوٗلُن۔ دِل خوش گژھُن۔ شادمأنی سپدٕنۍ۔

جگر دَرُن۔ ہمتھ پینٛز۔ کانٛہہ کأم کرنس جۄرتھ سپدُن۔

جگر دَزُن۔ کرٛیہنہٕ ماز دَزُن۔ ژکھہِ ستیٚ أنٛدری ریٚہہ گنٛڈٕنی۔ ترٛ گھسنی۔

جگردارا۔ حوصلہٕ وول ۔۲۔ دید دۄر۔ وأنٛجہٕ دۄر۔

جگر زالُن۔ ۱۔ توقع أستھ سَخ نااومید کرُن۔ ۲۔ کانٛسہِ ہنٛدِس ہنگہٕ منگہٕ پتہٕ روزنس تہٕ کرٕونی کرٕونی کرنس پتھ ونان۔ ۳۔ یورٕ رُت گرِتھ اورٕ کرٕت کرنس پتھ تہٕ ونان۔

جگرژھٕٹُن ۔(بوچھہِ ستیٚ، دگہٕ ستیٚ یا کانٛسہِ ہُنٛد دوکھ وُچھِتھ) تکلیف مۄحسۄس سپدُن۔ سخ پھیرُن۔ زٕرزٕر گرٛھُن۔

جگر شیہلُن ۔ ۱۔ کانٛہہ ٹھنٛڈٕ چیز چتھ أنٛدری شیہجار پھیرُن ۲۔ کانٛہہ جان کتھ بیترٕ بۄزِتھ یا وُچھِتھ دِل پھولُن ۔۳۔ کانٛہہ دُشمن یا ظألم مصیبتس منٛز وُچھِتھ وأنٛج شیہلنی۔

جگر کھونٛٹ ۔ وُچھِو' جگر پارچہٕ'

جگر گالُن ۔ (کانٛسہِ) زُووتھرُن۔ دِلہٕ جانہٕ کانٛسہِ خٕدمتھ کرٕنی ۔ کُنہِ کامہِ پتھ زُوژٕٹُن۔

جگر گوشہٕ ۔ (جگر گوش) ۱۔ جگرُک کانٛہہ حِصہٕ۔ (ورگہٕ پأٹھی) پنٛن کانٛہہ ٹوٹھ، عزیز۔ یُسنہ سبٹھاہ وسہٕ آسہِ۔ یسنٛز ماے آسہِ۔ مۄحبتھ آسہِ ۔۳۔ ماشوق۔

جگر مارُن ۔ مَن قوبۄ کرُن۔

جگرس چاکھ دیُن۔ (جأرس پتھ وأتِتھ) پان مارُن۔ زٕچہٕ ژٕٹنہٕ۔

جگرس شرٛاکہٕ وسنہٕ۔ وُچھِو" جگرژھٕٹُن"

جگرس کبابہٕ گرٛھنی ۔ وُچھِو" جگرس شرٛاکہٕ وسنہٕ"

جگر کھنٛجہٕ گرٛھنہٕ ۔ وُچھِو" جگرژھٕٹُن"

جگری۔ ل۔ م۔ جِگرُک۔ تہٕ دٕپتھ گو دِلی۔ جأنی۔ لیس ستیٚ نہٕ رَژھ تہٕ بہن آسہٕ۔ سخ ٹوٹھ۔ ۔جأنی یار۔ سخ دوست۔ سُہ یارُیس سخ ٹوٹھ آسہِ۔

جگرٕ ۔ ن۔ مۄل: جگر <م: ہ: جگرا] (ورگہٕ) ہمتھ۔ حوصلہٕ۔ طاقتھ۔ جُرتھ۔

جگرٕ آسُن ۔ ۱۔ جۄرتھ آسُن۔ دِل آسُن۔ ہمتھ آسنی۔ ۲۔ ہکتھ آسنی۔

جگرٕ کرُن ۔ جۄرتھ کرُن۔ دِل کرُن۔ ہمتھ کرٕنی۔

جگرٕ وول ۔ جُرتی۔ جۄرتھ مند۔ نڈر۔ ہمژٕ وول۔ ژالن وول۔

جِلَو ۔ن۔ مۄل: جِلو <ع: جِلو] لاگم۔ راس۔

جِلو پھِرُن ۔۱۔ گُرٕ دٕچھُن یا کھوورُکُن پھرناوُن۔ ۲۔(ورگہٕ پأٹھی) کانٛسہِ ہنٛز راے ترٛاے بدلاوٕنی۔ وفادأری بدلاوٕنی۔

جِلو ترٛاوُن ۔ لاگم ڈیٚج تھٕونی۔ ڈیٚجر ترٛاوُن۔

جِلو چارُن ۔ ۱۔ لاگم چأرِتھ رَٹنی ۔۲۔ (ورگہٕ پأٹھی) سختی کرٕنی۔ کاژ کرُن۔

جِلو دیُن ۔ ۱۔ لاگم چارٕنی ۔ لاگم زورٕ رَٹنی ۔۲۔ (ورگہٕ

پأٹھی) کانٛہہ وگہِ رٹُن ۔ قوٗ بؤ ہس اندر تھوٗ ن ۔

جلو رٹُن ۔ ا۔ گرِس لاکمہِ تھپھ گرٕنی ۔ ۲۔ (ورگہِ پأٹھی)یلہِ نہٕ تراوُن ۔ گنڈِس تھوٗن ۔ وگہِ رٹُن ۔

جلیبی ۔ م ۔ مؤل: جلیبی > ہ: جلیبی ۔م ، ع: زلابیہ ۔ ف: زبیبیہ] اکہِ مٹھایہِ ہُند ناو ۔

جلی جلی ۔م ۔ مؤل: جلی جلی > ع: جُل] گرِس ہٕسی تِس بیترِ نأی ژھنگ پکو ۔

جِلد ۔ن ۔ مؤل: جِلد > ع: جِلد] کتابہِ ہُند سُہ کانٛہہ حصہٕ یُس الگ چھپہِ ۔

جِلدٕ ۔ کتابہِ کأپی بیترِ ہُند مَل وؤتُر ، یہِ چھُ گتو ، موٹہِ کاکذُک بیترِ آسان ۔

جِلد گر ۔ کتابن ، کأپین بیترِ جلدٕ کرن وول ۔

جمِش (زِمش) وُچھو ''جنُبش''

جِن ا ۔ن ۔ مؤل: جِن > ع: جِن] دیو ۔ بؤتھ ۔ یچھ ۔ (ورگہِ) زوراور ۔ سُہ یُس پتھ پیہِ ۔ سبٹھا ہیکِھ وول ۔ سُہ یُس کو خصلتھ آسہِ ۔

جِنس کو جِن پیوٗن ۔ وُلٹہِ یازوراوارانسانس کانٛہہ پٹھہِ پیوٗن ۔

جنہٕ بیٛہہ ۔ جنن ہُند ماٹھ ۔ یتہِ بؤتھ پرٕتھ آسان آسن ۔

جِنہٕ پڑاہ ۔ ا ۔ تصرُف ۔ تھچھ ۔ ۲ ۔ (ورگہِ پأٹھی) ہنگہِ تہِ منگہِ ٹھونٛٹھ ۔

جِنہٕ پھرٕوت ۔ ا ۔ جِنہٕ گی کرن وول ۔ جنن ہنٛز ہشہِ حرکژ کرن وول ۔ ۲ ۔ ؤحشی ۔ ووکھ ۔ وُلٹہِ ۔ وُٹکرٕ ۔ سخ چور ۔

جِنہٕ گار ۔ جِنہٕ خأہش ۔ جِنہٕ یژھے ، تہِ ڈٕپتھ گو جِنہٕ ہٕندی پأٹھی سورُے کھبتھ ہٕنٛج خأہش ۔

جنہٕ گی ۔ جِنہٕ سُند ہیٛو ورتاو ۔ جِنہٕ باپار ۔ بوزٕ شوژٕ وراٗے ، جِنہٕ ہٕندی پأٹھی مٔتن یا ووکھٕ گی ۔

جنہٕ مأنٛتھر ۔ جِن یا بؤتھ پرٕتھ قوبو کرنُک منٛتھرٕ ۔

جِن اژُن ۔ ا ۔ جِنہٕ سُند انسانس پژٕ کرٕ اژُن ۔ انسانہٕ سُند جِنہٕ ہٕندس قوبو ہس منز گژھُن ۔ پژاہ گژھُن ۔ تصرُف گژھُن ۔ ۲ ۔ کُنہِ کُن شٕکل گنڈٕنی ۔ کُنہِ کُن ہاوُن ۔

جِن ژانُن ۔ ل ۔ م ۔ جِن پژٕ کرٕ ژانُن ۔ ا ۔ (ورگہِ) گارٕ گژھنی ۔ ۲ ۔ (ورگہِ پأٹھی) أندٕ ری ۔کنہٕ تژھ حالتھ گژھنی یتھ اندر کانٛہہ اُتھ کرنس مجبوٗر گژھہ ۔

جِن کڈُن ۔ تصرُف کڈُن ۔ پژتھ گرِتھ پژٕ کرٕ اَندَر ژامُت جِن ژٕ لراوُن ۔

جِن گنڈٕنی ۔ گنڈٕ روٗس کھیوٗن چوٗن ۔ کھےٚ تہِ کھےٚ لگُن ۔

جِن ۲ ۔ ن ۔ مؤل: جِن > س: جِنہِ] جینن یا بودَن ہُند کانٛہہ بوٗ ڈاولیا ۔

جناب ۔ مؤل: جناب > ع: جناب] یژتہِ باپتھ کانٛسہِ بڑس موٗہنوس ونُنہٕ یوان ۔ اکہِ قسمُک خطاب ۔ م: حض ، حضرت ۔

جناز ۔ ن ۔ مۆل: جناز <ع: جنازة]۔ا۔ نماز ہُنٛد اکھ قِسم یُس موردس (ووڈِنی رۆزِتھ) پران چھِ۔

۲۔ توبۆدِ ۔ پٔٹ ۔۳ ماتمی جۆلۆسہِ ۔ ارتھی۔

جنازِ پَرُن ۔ سو نماز یوس مَیت برونٛہہ کنہِ تھأوِتھ ووڈِنی پرنہِ چھےٚ یوان۔

جنازِ کڈُن، جنازِ نیرُن ۔ مورِد توبۆدس منٛز مقبرس پیٹھ واتہِ ناوُن ۔ توبۆدِ کڈُن ۔ پٔٹ کڈٕنی ۔ یہ چھُ اکھوو ہوتہِ۔

جنازِ گاہ ۔ سو جاے ییٚتہِ نس موردس جنازِ پرنہِ ییہ۔

جِنس ۔ ن ۔ مۆل: جنس <ع: جنس]ا۔ قِسم ۔ ذاتھ۔

۲۔ اناج ۔۳۔ نقدِ ورأے ییہِ کُنہِ (چیز) رٕنگو۔

جِنس وار ۔ قِسم وار ۔ قِسمہِ قِسمہِ الگ الگ ژأرِتھ۔ بیۆن بیۆن ذأژن ہُنٛد (کانٛہہ فصل بیترِ)۔

جِنجر ۔ ن ۔ مۆل: جِنجر <انگ: جِنجر یڈ Gingerade] ادرِکچ پُٹھ تژأوِتھ اکہِ قِسمُک سوڈا واٹر۔

جِنسی ۔ مۆل: جنسی <ع: جنس] یتھ نَر آسنس یا مادِ آسنس سِتی تولُق آسہِ ۔ بأژبنٛدِ تیٚک۔

جو رَمکأے ۔ مکایہِ ہُنٛد اکھ تژ پۆچھ قِسم۔

جی ۔ مۆل: جی <س: جیو] جُو ۔ صاحب ۔ مِ، شوجی، باباجی۔ یہ چھِ کأنٛسہِ ہنٛدِس ناوس پتہِ یزتہِ باپتھ ونان۔

جیپ ۔ م ۔ مۆل: جیپ <انگ: جیپ Jeep]۔ اکہِ قِسمُک موٹر کار یُس رَٹھ رُکا وٹہِ ورأے چٕلتھ

ہبکان چھُ۔

جیِتھ ۔ م ۔ مۆل: جیت <پڑاکرت: جتا <س: جہ۔ زیٛنُن ۔ فتح ۔ کامیأبی۔

جی حۆضۆری ۔ا۔ خوشامد ۔ پٔلو گری ۔۲۔ خوشأمدی ۔ رَنگن گوٚر ۔ پٔلو۔

جی حۆضۆری کرٕنی ۔ خوشامد کرُن ۔ رَنگُن ۔ پٔلو گری کرٕنی۔

جی ۔ فصلک یا گُلبن ہُنٛد گتہِ ماران آسُن ۔ نیٖلُن ۔ سرسبز آسُن ۔ برجستہِ پھۆلِتھ یُن ۔ (ورگہ پأٹھی) نۆن تہِ پھولُن۔

جُتھ ۔ ن ۔ مۆل: جُت <س: جِتہ]ا۔ دورِ ہنٛز مان مأنٛز تہِ یژھن بیٚیٚن کھیلن اندر زینہِ نچہ جایہِ واتُن۔

۲۔ سو جاے یۆتُتھ دورِ ہنٛز مان مأنٛز کرُن والین واتُن آسہِ ۔۳۔ واتہِ نُک نشانہِ۔

جُتھ کرُن ۔ دورِ ہنٛز مان مأنٛز اندر نشانس پیٹھ وأتِتھ تتھ اتھ لاگُن۔

جُتھ گرِتھ یُن ۔ا۔ واتہِ وُنے واپس پھیرُن۔

۲۔ کینٛہہ کرنے پھیرِتھ یُن ۔ ژڈ نکھ وأتِتھ یُن۔

جُدا ۔ <ف: جُدا] بیۆن ۔ الگ ۔ علاحدٕ ۔ وَکھرٕ ۔ [جدأیی کرُن ۔ گژھُن]۔

جدأیی ۔ دۆر ربر ۔ اکھ أکس نِش بیۆن بیۆن یا دۆر روزنچ حالتھ ۔ فراق۔

جدأیی کرِتھ دِنی ۔ دون ژھبن کرُن ۔ اکھ أکس

نش ژٕٹُن ۔ دون ژٕ وَتہٕ کرنہٕ ۔

جدائی گرٛھنۍ ۔ اکھٕ اکس نشہٕ ژھٕنہٕ گرٛھُن ۔ الگ گرٛھُن ۔

دۄ ربرپیۄن ۔ (خاص کٔرِتھ دون بأژَن) ۔

جُذام ۔ ن ۔ مۆل: جُذام < ع: جُدام ۔ جذم] میوٚنڈ

جُرٲتھ ، جوٗرَتھ ۔ جگر ۔ دِل ۔ ہمتھ ۔

جُرتی ۔ جُرتھ مند ۔ جِگر وول ۔ نِڈر ۔ دِلیر ۔ گلس گنڈن وول ۔

جُرٕم ۔ ن ۔ مۆل: جرم < ع: جرم] تِتھ کانٛہہ راہ یتھ قونوٗنہٕ مۆجب سزا کھَسہِ ۔

جُرٕم کھَسُن ۔ جُرٕم ثابتھ گرٛھُن ۔

جُرٕن ۔ جوٗرُن ۔ مۆل: جُرن < س: جُٹ] سارُن ۔ پتھ گُن بَچُن ۔ وَٹِتھ آسُن ۔ ہٹُن ۔ اَتھس منٛز یُن ۔ بَنُن ۔ حاصِل سپدُن ۔

جُرمانہٕ ۔ ن ۔ مۆل: جُرمان < ع: جُرم + ف: آنہ] ۔ جُرٕم کرنس پتھ یُس پونٛسہٕ بیترِ سزا پأٹھی ہینہٕ یِیہ ۔ نقد ڈنڈ ۔

جُزی ا ۔ ن ۔ مۆل: جُز < ع: جُز] ۱ ۔ حصہٕ ۔ پُرزٕ ۔ انگ ۔ کُنہِ کانٛہہ اکھ حصہٕ ۔ ۲ ۔ کتابہِ ہُند اکھ حصہٕ یُس یتھ نے بیٚین ژھِن سٟتۍ گنڈنہٕ یِوان چھُ ۔

جُزی۲ ۔ < ع: جُز] رۄس ۔

جُزو ۔ ن ۔ مۆل: جُزو < ع: جُزو] جُز ۔ انگ ۔ حصہٕ ۔ وُچھو "جُز" تہٕ ۔

جُزوانہٕ ۔ ن ۔ مۆل: جُزوان < ف: جُز + وان] کتابہٕ یا بِہی کھاتہٕ بیترِ تھاوَنک ٹھیلہٕ ۔ بَستہٕ ۔ یتھ اندر کتابہٕ بیترِ تھاوان چھِ ۔

جُزوٕ ۔ ا ۔ بنٛد باندو ۔ أشناو ۔ ۲ ۔ لوٚکٹ کتاب ۔

جُستجو ۔ ا ۔ تلاش ۔ ژھانڈو ۔ ژھانٛڈ ۔ ۲ ۔ سخ کوٗشش ۔

جُس وار ۔ مۆل: جُسوار < ع: جُثہ + ف: وار] جان زُو زہتہٕ وول ۔ وُژھہ وار ۔ ہٹہٕ کٹہٕ ۔

جُف ، جُفت ۔ ن ۔ مۆل: جُف < ف: جُفت] یتھ دویہ سٟتۍ پوٗرٕ باگے گژھہِ ۔ سو گرٛنڈ یتھ پوٗرٕ جورِ ہیکن بٔنتھ ۔ مُ: طاق ۔

جُف طاق ۔ یہ چھُ اکھ زار ، اتھ منٛز چھُ اکھ زوٗن موچھِ منٛز کینہہ چیز خاص کٔرِتھ ہارٕ بیترِ تھٲوِتھ بیٚیس پرٛژھان زِ جُف چھا کِنہٕ طاق ، یُسنٛد پوٗز نیرِ سُہ چھُ زینان ۔

جُکُن ۔ ن ۔ مۆل: جُک < ہ: جُھکنا < پرٛاکرت: جھک] نمُن ۔ آن مانٛنۍ ۔ ہار مانٛنۍ ۔ تَل یُن ۔ کھوٚژِتھ کانٛسہِ ہُند مانُن ۔

جُکاوُن ۔ نوٚمراوُن ۔ آن مانٛنۍ راوُن ۔

جُگہٕ جُگہٕ ۔ (جاناوارس بیترِ سُند) اَتھس پتھ نژُن ۔

جُگی ، جُگنۍ ۔ چوٗنہٕ جُرِتھ اکھ تٕرٕ کوٗنل سونہٕ وَس ۔ یہ چھے زنانہٕ ہنگس گنڈان ۔

جُلے ۔ ن ۔ مۆل: جُلے < انگ: جُلے July] عیسوی سنک سٔتیم رٕتھ ۔ (دیسی پأٹھی) لگ بگ اوڈ ہارتہٕ اوڈ شراون رٕتھ ۔

جُلی ۔ وٕچھو "جلی"

جُمعہ ۔ ن ۔ مؤل: جمعہ <ع: جمعہ] شۆکُروار ۔ بٹہٕ وارِ برونٹھُیم دوہ ۔

جمعہ چاے ۔ مورٕ ہِنٛدِ ناوی کرٕ مژ چاے ۔ یوس جمعہ دوہ فاتیح پرن والین بیترِ چاوان چھِ ۔ یہ رٕسم چھُ زیادٕ ترٕ سرینگرس منٛز ۔

جمعہ فاتیح ۔ فاتیح تہٕ تم کٔلی ماتھ یم کانٛسہٕ ہِنٛدِ مرنہٕ پتہٕ جمعہ دوہ کٔہ ہِنٛدِس مقبرس پیٹھ گرٕھتھ پران چھِ ۔

جمعہ نماز ۔ تمہٕ نماز بس زٕ رکأژ یمہٕ جمعہ دوہ پیٚشنس امامس پتہٕ پران چھِ ۔ یمہٕ چھےٚ فرض تہٕ امہِ برونٹھہ چھُ امام صاب خوطبہٕ پران ۔

جُماعٹس ۔ اکھ رٕنٛزھہ ۔ یہ چھےٚ یژہٕ پأٹھی دانٛدس تلنہٕ یوان ۔

جُمہٕ نیاے ٔکنز شأہی ۔ ستھ سؤرِتھ تہٕ دِل نہٕ ہارنٕک باس (دیٚن) ۔

جُمکہ ۔ ن ۔ مؤل: جُمک ۔ <ہ: جھُمکا] گنٹی ہِنٛزٕ شکلہِ اکھ گنہِ وٕس ۔

جُمکہٕ گن ۔ ۱ ۔ اکہِ گنٛگ جُمکہٕ ۔ ۲ ۔ سُہ گن یتھ جُمکہٕ لأرِ گتھ آسہِ ۔

جُملہٕ ۔ ن ۔ مؤل: جُمل <ع: جُملۃ] لفظن ہِنٛزٕ سۆمبرن یتھ کانٛہہ ملنہِ مطلب نیرِ تہٕ یتھ منٛز کانٛہہ کتھ ونہٕ یِیہ ۔

جُملہٕ حۆقوٗق ۔ کٔلہم مأکی کانٛہٕ حق ۔

جُنٛبِش ۔ م ۔ مؤل: جُنٛبِش <ف: جُنٛبِش] ۔ ۱ ۔ الہٕ ڈٔلہٕ ۔ حرکتھ ۔ ۲ ۔ (ورگہٕ) لوگُٹ ٹکرٕ ۔ لوٕکٕٹ چھل ۔

کُنہِ منٛز رژھا ۔ پیوٗنتاہ ۔

جُنٛبِش نہٕ ٔگرٕھنٕی ۔ الگذارنہٕ گرٕھُن ۔ کانٛہہ اثر نہٕ گرٕھُن ٔکچھہٕ ٔکچھہٕ نہٕ گرٕھُن ۔ ہِلُن نہٕ ۔

جُنٛڈ ۔ یڈ ۔ بڈ یڈ ۔ أنٹہٕ وانٹھ ۔

جُنٛڈل ۔ یڈ بوٗڈ ۔ یُس بٔڈ یڈ آسہِ ۔

جُنٛڈ ۔ ۱ ۔ یُس بٔڈ یڈ آسہِ ۔ یڈ بوٗڈ یُس کھیٚنہٕ کھیٚنہٕ بوٗچھ لگہٕ ۔ یڈٕل ۔ ۲ ۔ یُس پانہٕ سےٚ کُن یوت پؤ آسہِ ۔ یُس پٕٹھوٗلی کٔرِتھ سوٗرے پانس آسہِ رٹان ۔ گرٕدٕ ہۆر ۔

جُنٛڈ مٔژ ۔ سو بوٗچھ زنانہٕ یوسہٕ گرس منٛز بیٚین بأژن کانٛٹہٕ تہٕ پیٚنٛز یڈ بٔر ۔

جُنگہٕ ۔ پٕٹھوٗلی گرن وول ۔ خودراے ۔ یُس نکھس آسہِ کھوٗتمت ۔

جُنگہٕ گی ۔ پٕٹھوٗلی ۔ زبردٔستی ۔ جُنگہٕ آسُن ۔ خودراے آسُن ۔

جُنگہٕ میر ۔ پٕٹھوٗول ۔ یُس ٔبلی موقدمی کرِ ۔ م ۔ ٔہلی بیگ ۔

جو ۔ ن ۔ مؤل: جُو <س: جیو ۔ م ، برٕج ۔ جُو] جی ، صاب ۔ یہ لفظ چھُ یزتہٕ باپتھ ناوس ٔستی پتہٕ لاگنہٕ یوان ۔ م: گوٗندٕ جو ۔ اسد جو ۔

جوٗر ۔ ن ۔ مؤل: جوٗر] اکہِ ٔبی کچھہِ ذأژہُنٛد پچھس ہیٚومۆ ۔

جوٗل بگرٕ ۔ <ع: جوع البقر] اکھ بیمأری یتھ منٛز بوٗچھہِ تہٕ بوٗچھ چھےٚ لگان ۔

جوٗتہٕ ۔ ن ۔ مؤل: جوٗت <ہ: جوتا] پأزار ۔

جوٗتہٕ پیٚنٛز ۔ ل ۔ م: پأزار پیٚنٛز ۔ (ورگہٕ) بیزتی پیٚنٛز ۔

بےٚ وآری سپدٕنۍ۔

جۆتہٕ دِنۍ۔پاٗزار دِنۍ۔بےٚ وآری کرٕنۍ۔اُڈزاُڈ کرٕنۍ۔

جۆتہٕ کھینٛیۍ۔پاٗزار کھیٛنۍ۔بیزتی کھیٛنۍ۔بےٚ وآری پیٛنۍ۔

جۆتہٕ وٕنۍ۔وُچھو "جۆتہٕ پیٛنۍ"

جۆتی۔م۔مۆل:جۆتی <س: جیوتہٕ] ریٛہہ۔بڑٛیہہ۔

جۆڑ۔ن۔مۆل:جۆڑ <س:جۆٹکم] زنانن ہُند گلس پتھ کُن یا پپٹھ کُن سوٚمبرتھ تہٕ اَرکرِتھ تھوومُت مَس۔

جۆر۔لبجن گومُت ترٛونگ۔جُنجۆر۔

جۆرتھ۔ن۔مۆل:جۆرت] جُرتھ۔جگر۔ہِمتھ۔

جۆرتھ آسُن۔جگر آسُن۔دِل آسُن۔ہِمتھ آسٕنۍ۔

جۆرتھ کرُن۔جگر کرُن۔دِل کرُن۔ہِمتھ کرُن۔کھوژنہٕ۔

جۆرتھ منٛد۔جُرتہٕ وول۔جگر وول۔نڈر۔جُرتی۔دِلیر۔بۆ ہوٗدُر۔

جۆرتھ ہاوُن۔بۆ ہدۆری ہاوٕنۍ۔ہِمتھ ہاوٕنۍ۔کھوٗژنہٕ کرنہٕ ورأے کانٛہہ کاٗم کرٕنۍ۔

جۆرُن۔وُچھو "جُرُن"

جۆر۔م۔مۆل:جور <س:جوٹ۔جُٹ] ا۔جورٕ۔کُنٛکی زٕ۔ ہۆر۔۲۔باٗژز،زۆن تہٕ زٕنۍ۔نرٕ تہٕ مادٕ۔

جورِ جُدأے۔دون پانہٕ وأنۍ سرٛیہہ اَستھ تہٕ ژھین۔

جورِ جدأے کرٕنۍ۔دون باٗژن منٛز پھاس ترٛاوُن۔ باٗژن دون زٕ وتہٕ کرنہٕ۔

جۆگ۔ن۔مۆل: جوگ <پٔراکرت: جوگی] سٕنۍ یا سی۔ ریٛوش۔ساد۔سنت۔گوسأنۍ۔

جۆگ پادشاہ۔(ل۔م) سٕنۍ یا سین ہُند پادشاہ۔

زیٹھ۔اکھ گنٛڈی دار رانٛٹھ، یہ چھےٚ وٕرم، تیلُن، وہُن بیترٕ ژلراونس لگان۔

جۆگی پادُر۔کجہ کھڑٛاو، جوگی سنٛز کھراو۔

جۆگ پاتھچھا۔اکھ جنگلی بوٗٹی، یہ چھےٚ نیرٛن کھسان، امیُک کُل چُھ ترٛے فٹہٕ تام تھوٚد آسان تہٕ پپٹھ چُھس بڑٛاری کلس ہیوٗ پوش آسان۔

جۆگ پاوُر۔کجہ کھڑٛاو۔جۆگی سنٛز کھڑٛاو۔

جۆلہٕ۔ن۔مۆل:جۆل <ہ: جھولا] سوأری بیترٕ کھنہٕ باپتھ گُلس یا کوٗٹس بیترٕ ترٛاونہٕ آمٕژ رز یا رزٕ گنٛڈِتھ پٔٹ۔لگوٗس۔الہٕ لگوٗس۔

جۆلی۔م۔مۆل: جول <س: جھولکہ۔مٕ:ہ:جھولی] جولنہٕ۔ ٹھیلہٕ، بستہٕ یتھ نالی یا پھیکہٕ پپٹھہٕ ترٛاونہٕ خاطرٕ رز بیترٕ گنٛڈِتھ آسہٕ۔خاص کرِتھ سہٕ ٹھیلہٕ یا جولنہٕ یتھ منٛز بیچھوٕنۍ سوٚمبرمُت پھَل پھوٚل بیترٕ تھوان چھِ۔

جۆلی ژھنۍ۔(ورگہٕ پاٗٹھی) بیچھنہٕ نیرُن۔گداگری کرنہٕ نیرُن۔

جۆن۔ن۔مۆل: جۆن <انگ: جۆن June] عیسوی سنگ شیُم رتھ (دیسی پاٗٹھی) لگ بگ اَڈ ژا زیٹھ تہٕ اَڈ ژا ہارُن رتھ۔

جۆنٹھ۔(بےٚ شوٗنکی پاٗٹھی) تھَھ۔

جۆٹ ا۔ن۔موٗل: جَٹ < س: جُٹہٖ]۔ا۔(گڑبڑس منز) لوٗٹھ۔ تھَپِل گی۔ تھپہٕ تھپھ۔ ۲۔ افراتفری۔ گڈبڈ۔ جانگر۔

جۆٹ کرُن ا۔ گڈبڈ کرِتھ لوٗٹھ مچاوُن۔ تھپِل ہوٗس کرُن۔ ۲۔ جانگر کرُن۔

جۆٹ ۲۔ن۔موٗل: جٹ < س: جٹا]جٹہٕ تھوَن وول۔ خاص کرِتھ فقیر یا گوسأنی۔

جۆچھ، جوچھ۔ن۔موٗل: جَچھ <؟ک: یوٗچھ < س: یکشہ۔م، پڑاکرِت۔جکھو]ا۔ جوتٕہ۔ لیس مالٕہ تہٕ بیڈول پلولأ کرِتھ آسَن ۲۔ بےٚ بوش۔ بےٚ سُلیقہٕ۔پھتہٕ پھیار۔بیڈِ وتھ۔

جۆدوٗد (جدوٗن)۔جدال۔کونچوٗس۔شکس لد۔

جۆش۔شور۔کرٛکہٕ ناد۔

جۆگ۔آلِژی۔کأہِل۔لیوٗژ۔

جۆلوٗسہٕ۔ن۔موٗل:جۆلوٗس<ع:جُلس]کُنہٕ خاص مظاہِرٕ باپتھ واریاہن لوٗکن ہُند یکہٕ وَٹہٕ وَتہٕ نیرُن۔

جۆلوٗنہٕ۔أندری دَم۔أندری نار ہیٗوٗ ہ۔۲۔مژر۔دیوانگی۔ جۆنوٗن۔۳۔جیرٕ۔

جۆم۔ا۔ریاست جموں کشمیر کہ دوٚیو صوٗبو منٛزٕ اکھ صوٗبہٕ۔ ۲۔جۆمی صوٗبک اکھ شہر یُس جموں کشمیر ریاسٕچ وندٕ راز دأنی چھُ۔

جۆمہوٗرِیتھ،(جمہوٗریت)۔م۔موٗل:جۆمہوٗریت۔<ع:جمہورِیہٕ]نمایندن ہُندِ ذٔریہٕ لوٗکہٕ راج۔

جۆمہوٗری۔جۆمہوٗریتُک۔

جۆنوٗب۔ن۔موٗل:جۆنوٗب۔<ع: جنوب]ڈٔچھُن (پوٗر) دَکھیُن۔ زٔمینُک ڈٔچھُن طرف۔م۔شمال

جۆنوٗبی۔جۆنوٗبہٕ طرفُک۔

جۆنوٗن۔ ن۔موٗل: جۆنوٗن <ع: جنون]۔مژر۔ دیوانگی۔جیرٕ۔

جۆنوٗنہٕ۔وُچھو"جۆنوٗن" تہٕ۔ا۔أندری دَم۔أندری نار ہیٗوٗ ہ۔۲۔مژر۔دیوانگی۔پاگل پَن۔۳۔جیرٕ۔

جۆنوٗنہٕ أنُن۔ مژر أنُن۔جیرٕ أنُن۔تنگ أنُن۔

جۆنوٗنہٕ گنڈُن (وۄتھُن)۔أندری نار ہیٗوٗ ہ گنڈُن۔ دَم ہیٗوٗ گرٛتھُن۔

جوتر۔م۔موٗل: جوتر < پڑاکرت: جۆت]سُہ دالہٕ رندُک یُس ٹانگہٕ گرِس بنٛد تھونہٕ باپتھ بمس أندری ٹانگس ستی کأوِس منٛز بند چھُ یوان کرنہٕ۔

جوتش۔ن۔موٗل: جوتش<س: جیوتِش]ا۔ تارٕ گن ہُند عٔلِم۔ عٔلِمِ نوجوٗم۔۲۔جوتش شاستر زانن وول۔عٔلِمہٕ نوجوٗم زانن وول۔

جوتلہٕ جَم۔ن۔موٗل:جوتلہٕ جَم<س:جیوتہٕ+پڑاکرت: جھام]نوٗموٗنیا۔کانہٕ دود۔

جود۔ ن۔موٗل: جاد <ف: جادوٗ، س: یاتُہ]سیٖحرٕ۔ مأنتھر۔تاۍویزٕ۔

جاۍدی کوٗ ہچ۔تاۍویزٕن ہنٛز پھٔچ۔واریاہ تاۍویزٕ۔

جاۍدی موٗٹھ۔ا۔منٛتر۔سیکہٕ یا تاۍویزٕن ہنٛز موٗٹھ یوسہٕ

مأتھر پرٛتھ کأنٛسہِ چھکھنہٕ یِیہ۔۲۔جادٕبن پٹھ جأدِی۔سبٹھاجأدِی۔سخ جود۔[کرٕنی ،لاتیٚنی]۔

جأدِی ہانٛکل۔ل۔م۔اکھ أکس پتھ کرِی متۍ واریاہ جأدِی۔تہٕ دٕپتھ گوسخ جود یا تیٚتھ جود یتھ منٛز کانٛہہ گنڈنہٕ یِیہ یاہینہٕ یِیہ۔کأنٛسہِ ہنٛز تچھھ، آوٗتھ۔کأنٛسہِ ستۍ سخ لگاو۔

جودٕ گار، جودگر، جأدِی گر۔جودکرووُل۔ماتھرِ گوٚر۔ ساحِر۔

جودٕگری، جودٕرگاری۔ا۔جودکرنُک کار۔۲۔طلسم۔

جود پوٗرٕن۔جادٕیُک یامأنٛتھرِ ہُنٛد اثر گژھُن۔

جود سٕنٛنُن۔سیٚحرُک اثر گژھُن۔تأوِیزن ہُنٛد سایہِ پیوٚن۔دٕجیتُک تہٕر لگُن۔

جود کرُن۔سیٚحر کرُن۔سیٚحر یامأنٛتھر ستۍ کانٛہہ قوبوٗ کرُن زیر کرُن۔یا بیمار پاوُن (ورگہ پأٹھی) کُنہ کامہِ منٛز کأنٛسہِ ٹھوٚنٛٹھ اُنُن۔

جودگر، جودٕ گار۔ا۔جودکرن وول۔جودزانن وول۔جأدِی پیر۔۲۔بأزی گر۔

جودگرس جودگرس۔ل۔م۔سیٚحر کرن وألس چھُ پوٚتُس پننہٕ نسیے گرس جود پھران۔(تہٕ دٕپتھ گو) یُس کأنٛسہِ بدکانٛچھ تس یِیہ تہٕ پانس برونٛٹھی۔

جود گژھُن۔ا۔جود پوٗرُن۔جادٕیُک اثر گژھُن۔ ۲۔کأنٛسہ کُن تچھھ گژھنۍ۔

جودتھ۔ن۔موٗل: جودت <ع: جودۃ]۔ا۔ہمتھ۔ جبرٕوتھ۔ہونر۔

جوڈ۔ن۔موٗل: جوڈ <پراکرت: جوڈ۔س۔جوٹ]۔ ا۔واٹھ۔۲۔أڈِی جن ہُنٛد گنٛڈ۔

جوڑٕن۔جوڑ دیُن۔واٹُن۔واٹھ کرُن۔

جوڑ دیُن۔واٹھ دیُن۔واٹُن۔جورُن۔

جوڑ کھیوٚن۔واٹھ لگُن۔

جور۔ن۔موٗل: جور <س: جوٹ۔جُٹ]ا۔پھیرُن تہٕ پوژھ۔۲۔جمع ،میزان۔

جورٕسوٗے کرٕنی۔نٔوی پلوسوٗنی۔نوٚو پوشاکھ تیار کرناوُن۔(خاصکرِ تھ کھاندرس بیترِ پٹھ)

جوردیُن۔میزان کرُن۔

جوراہ۔<پراکرت: جوڑ <س: جوٹ۔جُٹ]۔زٕ ہوی۔زٕمرٕ۔دُمرٕ۔

جورِ۔دارٕ درواز۔

جورِ پٹٕ۔دارِ پٹٕ۔خاصکرِ تھ دلہٕ دار یا شیشہٕ دار

جورِ پوٚٹ۔(سأرٕدار) دارِ پوٚٹ۔

جورِ رَنٛد۔اکھ لوٗکُٹ رَنٛدٕ یُس زٔ اوی جن پکن صفأیی کرنس چھُ لگان۔

جورِ مسالہٕ۔دارٕبن درواز ن کرٛژلکر۔

جورِ جُد اأے۔وٕچھِو ''جٕوری''،لفظس تل۔

جورِ مارنہٕ۔(اکھ أکِس ستۍ) پھیرُن تھورُن۔عأش کرٕنی۔۲۔(کأنٛسہِ ستۍ) ژھٹہٕ مارنہٕ۔نٔحرِ گرِی کرِی پکُن۔

جورٕ۔ جۆرٕ۔ بأژرٕ۔ ۲۔ زٕ۔ ہۆر۔ ۳۔ جورٕ أنٛدرٕ راکھ۔ دو یو
بأژو أنٛدرٕ راکھ۔ ۴۔ رفلک یا پشمینو شال بیترِ۔
کانٛہہ مولُل کپر تھان (کمخاب، زرباف بیترِ)

جورِ شالہٕ۔ ۱۔ دتأش پوٚشرِ پٹ۔ دُتوش شال۔
۲۔ مولُل شال۔

جورٕ پٹ۔ فِرد۔ پوٚشر۔ دۆ گنٛی ژادر بیترِ۔

جورٕ کرُن۔ ۱۔ وانہِ داندس دۆیُم بوج ژارُن۔
ہوی زٕ ہگھر یا داندوانہِ باپتھ ژارِنی۔ ۲۔ زٕ ز
لأوی لگر کرِتھ ہوکھناوِنی۔

جورٕ وان، جورِ وان۔ ژادرٕ وونگ سُہ وان یتھ
پٹھ کھجہِ پنٛیچہٕ ژادرٕ یا جورٕ پچہٕ وونہٕ چھےٚ یوان۔

جورٕ بردار۔ کھور بانہٕ روچھ۔ کۆنشہٕ بردار۔

جوسوٗس۔ مۆل: جوسوٗس <ع: جاسوس۔ جس] ژرژِتھ
(ژۆرِ پأٹھی) شیٚچھ خبر واتناوَن وول۔ مُخبر۔

جوسوٗسی۔ جوسوٗس سٕنٛز کأم۔

جوش۔ ن۔ مۆل: جوش <ف: جوش] ۱۔ گرٕکھ۔ ۲۔ تاو۔ تژر۔
۳۔ ووٚلسُن۔ وَلولہٕ۔ چھوبر۔ جوٗنون۔

جوٗشیلہٕ۔ جوشہٕ وول۔

جوشہِ خروش۔ سخ گرمی۔ ووسہٕ دروسہٕ۔

جوش اَنُن۔ ۱۔ گرٕکھ اَنٛنی۔ قوام اَنُن۔ ۲۔ (ورگہٕ
پأٹھی) وولسنس اَنُن۔ ووٹھِ اَنُن۔ وَلولہٕ پأدٕ کرُن۔

جوش دیُن۔ تاوِ اَنُن۔ گرٕکھ دِنی۔ پھٹکرٕ دیُن۔
(ورگہٕ پأٹھی) تلُن۔

جوش لگُن۔ نارٕ تاو واتُن۔

جوش دیُن۔ ۱۔ نارٕ تاو دیُن۔ نارُک تژر واتُن۔ ۲۔ خوٗنس
گرٕکھ لگٕنی۔ جذباتن وُتش لگُن۔ ۳۔ تتُن۔ ژکھ
کھسٕنی۔

جوکر۔ ن۔ مۆل: جوکر <انگ: جوکر Joker۔ ۱۔ سُہ
یسٕنٛز حرکژ وُچھتھ یا کتھ بیترِ بوٗزِتھ اَسُن نیرتھ
ژلہِ۔ چأٹی انسان۔ (انگریزی پأٹھی چھِ جوکر
چاٹہٕ گرس مسخرس بیترِ ونان)۔ ۲۔ ترٛوٗنزأہیم
تاسہٕ پتہٕ۔ ۳۔ کانٛہہ تاسہٕ پتہٕ ییمیُک مول
ضرورتہٕ موجوٗب گنڈنہٕ یوان چھُ۔

جولہٕ۔ ن۔ مۆل: جول <س: جوالا] ترٕستی کھوتمت
پٹھ، اتھ منٛز چھُ أنٛدرٕ جوٗنہٕ ہیوٚہ گنٛڈان تہٕ
نبرٕ ترٕ کھسان۔ خاص کرِتھ چھُ یتھ پٹھ
گرُہن کھسان۔

جولہٕ گرٛشھُن۔ ترٕستی پٹھ کھسُن۔ أنٛدرٕ جوٗنہٕ
گنڈُن تہٕ نبرٕ ترٕ کھسنہٕ۔

جولنہٕ۔ ن۔ مۆل: جولن <جھولکا] لوکٹ ٹھیلہٕ یُس نأو
ژھنہٕ ییہ۔

جوناتھن۔ ن۔ مۆل: جوناتھن <انگ: جوناتھن
Jonathan]۔ اکہِ قسمُک امریکن ژوٗنٹھ۔

جوٗنپھرٕ۔ م۔ مۆل: جونپھر <ہ: جھونپڑی] پُہر۔ گاسہٕ
پأر۔ لوکٹ کھوپر۔ جایہِ پاوُر بیترِ۔ ہژرسان
چھِ لرِ جایہِ بیترِ ونان۔

جوٗنپھرِ ۔نوبن تہٕ تازٕ ہَر بَن ہُند بوٗد۔

جوٗپُرٕ ۔ن ۔مؤل: جوٗنپھر <پرٛاکرت: جھُنپہٕ او۔م،ہ: جھونپا]١۔ زٕ ٹھِ لنگ یمن زٕ ٹھ ہش گاٗمژ آسہِ تہٕ کُلِس ڈٕچھنٕ کھووری اَلاَندی آسَن ۔٢۔ (ورگہٕ) مس وأنکی۔

جونٹہٕ ۔١۔ سُہ سَرٕ یُس سرٕس پیٹھ داوس لاگنہٕ پیِیہ۔ ٢۔ (زارس منٛز) سُہ ہیوٗہ رقم یُس شرطہِ رِکس رقمس پیٹھ داوس لاگنہٕ پیِیہ۔ ٣۔ تھِھ۔

جونٹہٕ دِین ۔ (زارس منٛز) شرطس لأگی متس رقمس برابر رقم ہأرتھ برُن۔

جونٹہٕ مارُن ۔١۔ دوگنہٕ بازٕ زِینُن ۔٢۔ تھِھ دِتھ نیُن۔

جونگہٕ ۔موٗبیتر سارنہٕ باپتھ لوٗکٹ گاڈی۔

جوتھٕ ۔١۔ زٕ چل، یس پکو وارٕ لی آسن نہٕ۔ یس پلونائلی ہی آسن گاٗمتی ۔٢۔ بےٚ بوٗش ۔بےٚ شور۔

جورابہٕ ۔ن ۔مؤل: جوراب <ف، ترکی: جُراب ۔<ع: جرٕاب] موزٕ (خاص کٕرتھ یرُو)۔

جورابہٕ سَلے ۔جورابہٕ وونٛنچ سَلے یا کأنٛی۔

جورابہٕ گوٚر ۔١۔ جورابہٕ وونن وول۔ جورابہٕ بناون وول ۔٢۔ جورابہٕ کِنن وول۔

جوراٗبی ۔جورابہٕ وونن وول۔

جولابہٕ ۔ن ۔مؤل: جولاب <ع: جُلاب]١۔ مُسِل دَوا۔ قبض دوٗر کرنٕک دوا ۔٢۔ دستہٕ۔

جولابہٕ پکٕنی ۔١۔ جولابہٕ گرٕھُن ۔٢۔ (ورگہٕ پأٹھی) وسٕرُن ۔کوٗٹھی نہٕ دَرٕنی۔

جولابہٕ پوٗرُن ۔جولابہٕ کارگر سپدُن، اثر کرُن۔

جولابہٕ کرُن ۔قبضس پھٹراونٕک دوا کھیوٗن۔

جولابہٕ گرٕھنٕی ۔مُسِل گرٕھُن ۔میٚاٗدٕ خراب گرٕھُن ۔ بڈٕ ژٕلنی۔

جولابہٕ لگنٕی ۔وُچھِو "جولابہٕ گرٕھنٕی"۔

جولابہٕ پوٗت ۔پاوڈٕ وڈٕ پاوتامتھ وزنہٕ کوٚکرپوٗت۔

جونٛجُر، جونٛجُل ۔کھونٛگھُن (ورگہٕ) دَرٕ ہ لد بُتھ۔

جونٛجُر بون گُن ژٕھنُن ۔کاہنہٕ وُچھِتھ اُچھ زٕ نہٕ ٹلنہِ۔ بُتھ ژٕو کرِتھ کلہٕ بون گُن ژٕھنُن۔

جوے ۔م ۔مؤل: جوے <ف: جوے] لوٗکٹ کول۔ یَن ۔ پأنچ۔

جوۓ آب پھیرُن ۔(ورگہٕ) گُذارٕ بَنُن ۔سٕیبل ہنٕی انتظام سپدُن۔

جوۓ سرٕ یہہ گرٕھُن ۔لوکچہِ کولہِ آبہٕ رٕکھارٕ کھا پکٕنی۔ (ورگہٕ پأٹھی) گُذارٕ چ ووٚمید سپدٕنی۔

جیٚنجیر ۔وُچھِو "جنجیر"

جیٚشن ۔وُچھِو "جشنہٕ"

جیٚنڈی ۔م ۔مؤل: جیٚنڈی <ہ: جھنڈی س: <جینیتی] لوٗکُٹ جَنٛڈٕ

جیہلم ۔ویتھٕ ہُند پأریم ناو۔

جیہلم ویلی روڈ ۔سرینگرٕ پیٹھٕ راول پینٛڈٕ گژھن واجینٛنٕ سرٕک۔

جیب خرٕچ ۔(دوہ دِشک) چنٛد خرٕچ۔

جیرٕ ۔ن ۔مؤل: جیر] ستیٖجہِ ۔توس ۔جۄنۄنہٕ ۔

جیرٕ اَنُن ۔ستیٖجہِ اَنُن ۔توس ٹُلُن ۔جاًرِس پٮ۪ٹھ واتُن ۔

جیرٕ ٹُلُن ۔تنگ اَنُن ۔نِنہٕ اَنُن ۔عاًجز کرُن ۔ پلوٗژٹنس

واتناوُن ۔

جیرٕ ووٗتھُن ۔سخ نِنہٕ یُن ۔تنگ یُن ۔عاًجز یُن ۔

جیل ۔ن ۔مؤل: جیل < انگ: جیل Jail] بأنٛدی وان ۔

قاًدخانہٕ ۔قاًد ۔

جیل خانہٕ ۔وُچھِو ''جیل''

جیل لَدُن ۔قاًد کرُن ۔قاًد تھوُن ۔بأنٛدی وان لَدُن ۔

جیلر ۔ جیلُک زیٚٹھ افسر یُس جیلُک سوٗرُے انتظام

چلاوان چھُ ۔بأنٛدی وانُک زیٚٹھ حاًکم ۔

جین ۔مؤل: جین < س: جینہ] ۔جین مذہبکی پأروکار ۔

ورِدھمان مہاویرِ سٕنٛدی پأروکار ۔

جین مت ۔اکھ مذہبُک ناو ییٚمیُک بأنی وردھمان مہاویر

مانہٕ یوان چھُ ۔

چ

کأشریُک کُھیُم اَچھر

چباچور ۔مؤلہٕ چور ۔پھیوٗر ۔سُہ یُس نہٕ اوگ بوگ آسہِ ۔

چبارٕ ۔ن ۔مؤل: چبار < پراکرت: چودارو ۔س: چُتر وار ۔م ،ہ:

چوبارہ] ۔١ ۔چھپر ۔٢ ۔اکہِ قسمُچ بالاڈریا ڈٔبر ۔

٣ ۔بنگالہٕ ۔ٹاوَر ۔

چپاتھ ۔م ۔مؤل: چپات < ف: چپات] تھاپر ۔ژٕنڈیا

ٹاس یُس اتھہٕ سٟتؠ کأنٛسہِ بُتھس پٮ۪ٹھ ترٛاونہٕ یِیہ ۔

چٔپہٕ١ ۔ن ۔مؤل: چَپ < س: چرپٹہٕ ۔م: ہ: چپا]

١ ۔اَتھُک عکس یا ٹھپہٕ یُس کُنہِ دستاویزس پٮ۪ٹھ

ترٛاونہٕ یِیہ ۔٢ ۔ژٕون اۄنٛگجن یوتا کھجر ۔ کھجرٕ

ژٕون اۄنٛگلن ہُنٛد میٖژ ۔ژورِ اۄنٛگل ۔

چٔپہٕ٢ ۔ن ۔مؤل چَپ < پراکرت: چپ ۔م:ہ: چپٔو < س:

چَپ] ناوچلاوُنُک کھۄر ۔٢ ۔ناو چلاونہٕ کہِ کھورُک

سُہ کھۄل حصہٕ یتھ سٟتؠ دَن بنٛد چھُ آسان ۔

چٔپہٕ٣ ۔ن ۔مؤل: چَپ < م ،ہ: چپا] سزادِنہٕ خأطرٕ اکھ

ہٮ۪تھی یا ریُس پنٛجہِ شکلہِ آسان چھُ ۔

چٔپہٕ چٔپہٕ ۔پرٛتھ شاییہٕ ۔پد پتھ پد ۔لٔنڈ ہتھ ۔سوٗرُے ۔

چٔپہٕ چارٕ ۔سخ چار ، باٹبر ، لارٕ لار ۔سخ جلدی ۔

چٔپرٕ١ ۔باٹبُر ۔ چار ۔جلدی ۔

چٔپر گٔنڈٕنی ۔ چارژانُن ۔ باٹبر لایٔنی ۔

چٔپرٕ٢ ۔چاپنٕھ ۔رَج یا لٔو ربٹرِ یوسہٕ اۄنٛگجن منٛز تھوٗتھ (سزا

دِنہٕ خأطرٕ ، چاران چھِ ۔

چٔپر چارنہٕ ۔چاپنٕہ چارنہٕ ۔اۄنٛگجن منٛز کٔجہِ بیترٕ تھوٗتھ

چٔپرٕ دِیُن ۔(یہ چھُ اکھ سزا یُس ژاٹہٕ ہال شُربن

اوس دِنہٕ یوان) ۔

چٔپلہٕ ۔م ۔مؤل: چَپل < ہ: چَپل < س: چَر پلا] چٔپنِز ۔اکہِ

قسمُک کھور بانہٕ یتھ پارس پٮ۪ٹھی دالوٕ رنٛد کھ

لأگتھ آسَن ۔نالأنی ۔

چٔپنِز ۔م ۔مؤل: چپن < س: چرپہٕ] دالہٕ پُدس پٮ۪ٹھ رنٛد کھ

لاگتھ کھور بانہٕ ۔ کِھلہور ۔

چٹہٕ ۔ ن ۔ مؤل: چٹپٹ < س: چپٹہ] سۆتُر ۔ ہموار ۔

چٹھل ۔ < س: چرٕ پٹہ + ستھلہ] ہموار

چپراس ۱۔ ن ۔ مؤل: چپراس < ف: چپراست] سرتلہِ ہُندا کھ بیج یُس پٹہٕ کرِتھ چپرأسی دستارس یا وردی پیٹھ لاگان چھُ ۔

چپراس ۲۔ ۱۔ چھانہٕ سُند ٹکور ۔ پھہر وار ۔ چالہِ اکھ ہأتھی یار ییمہِ ستی لیٔتر دَند سیٔز راوان چھِ ۔ ۲۔ لیٔترِ ہندی یا آرِ کی دَند دِیٚچھنۍ کھوٕرۍ پھرتھ ۔

چپرأسی ۔ ن ۔ مؤل: چپراس < ف: چپراست] دفترُک سارِوے کھوتہٕ ؤستھ ملأزِم یُس کا کد بیترِ اورٕ یور پلہٕ ناوان چھُ ۔

چپکل ۔ < ہ: چمپاکلی] ہٹیٚک اکھ وَس ۔

چھ ۱۔ چھ چھ ۔ < آوازِ پیٹھ] ژاپھ دِنچ آواز ۔ جل جل کانہہ چیز ژانچ آواز ۔

چھ ۲۔ دُپن دلأزی ۔ غأبتھ ۔ بدگوٗیی ۔

چھ کھینۍ ۔ (کأنسہِ ہنز) غأبتھ کرٕنۍ ۔ بۄ رتز کُن ۔

چھکلی ۔ م ۔ مؤل: چھکل < ہ: چمپاکلی: س: چمپا + کلہِ کا] ۔ اکھِ قسمُک ہار یتھ چمپا پوشکہِ شکلہِ پھٔلی چھِ جُرِتھ آسان ۔ چمپاکلی ۔ چپکل ۔

چتاو ۔ اُکس بیٚیس نِش کأنسہِ ہندی ٲبی تأریف کرٕنۍ ۔ رُت پھرُن ۔ گون گیوٗنۍ ۔

چتاوُن ۔ اُکس بیٚیس نِش کأنسہِ ہُند بجر تھکُن ۔

چتاوُن ۔ نکھ والُن ۔ یہ نہٕ چلہٕ تی ٹھلراوُن ۔

چتُر ۔ چرٕ چرٕ ۔ بکواس ۔

چترٕ ۔ بکوأسی زنانہٕ ۔ سۄ یوسہٕ پرٛتھ وِزِ چرٕ چرٕ کران آسہِ ۔

چتھ ۔ ییمی چوٗمت آسہِ ۔ ییمی شراب چوٗمت آسہِ ۔ (ورگہٕ پأٹھی) مَس ہِشس منز ۔

چتھ تھاوُن ۔ ۱۔ سوٗرے چوٗن ۔ سأری سے دام دیُن ۔ ۲۔ سوٗرے یاد تھاوُن تہٕ سمجھُن ۔

چتھ ژھنُن ، گنۍ دام کڈُن ۔ چتھ ژھنُن (ورگہٕ پأٹھی) یکدم سأرُے تُلتھ نیُن یا فِکرِ ترُن ۔ (یہ چھِ یِژپأٹھی ہزلہٕ کنۍ ونان)

چتھِ نیُن ۔ سوٗرے فِکرِ ترُن ۔ برٛژرٕ ہن منز سمجھُن ۔ یکدم پلہِ پیوٚن ۔ تُلتھ نیُن ۔

چٹہٕ ۔ ن ۔ مؤل: چٹ: چٹش + اٹہ] میٛنہٕ باپتھ چورس شکلہِ منز گنڑ ہموار بنہٕ ۔

چٹو پٹھ ۔ ن ۔ مؤل: چٹوپٹ < ہ: چٹ پٹ] ۔ جلد ۔ جَل جَل ۔ ؤلی ۔

چٹمہٕ ۔ مجبوٗری ۔ چینٛڈ ۔ (ورگہٕ) ٲبی بیگأری ۔

چٹھ ۔ ٹر ، راد ، کھر بیترِ ییمہِ ستی بوزن وألس اُسن ییہ ۔

چٹھ باز ۔ ٹرباز ۔

چٹھ لایُن ۔ ٲبی ٹرد أرتھ دیُن

چٹھ تہٕ پھرٕ ٹھ گرٛھن ۔ خوفہٕ بیترِ کنۍ ہنگہٕ تہٕ منگہٕ مرُن ۔

چٹھ کرُن ۔ ۱۔ ٹڈ کرُن ۔ اپز کرُن ۔ ۲۔ کأنسہِ ٹڈ کرِتھ نوقصان واتناوُن ۔

چٹھ نہٕ کڈُن ۔ ژِہس منز کھبتھ نیُن ۔

چر ۔ ن ۔ مؤل: چر <س: چرچہ] ۔۱۔ بکواس ۔۲۔ دَم (دِنی) لاف ۔ بڈٕ ہمی (ٹھکنی) ۔

چرٕل ۔ سُہ یُس چر آسہِ ۔ یُس چر کرنُک مرضہٕ آسہِ ۔

چر پرٕی ۔ چاپرٕی ، بکوٲسی ۔

چر کرُن ۔۱۔ بکواس کرُن ۔۲۔ دَم دِنی ۔ لاف دِنی ۔

چراغ ۔ ن ۔ مؤل: چراغ <ف: چراغ] ژونگ ۔

چراغ بیگ ۔ گُپنن ہنٛز اکھ بمارٕی یتھ منز تمن چھور چھُ لگان ۔

چراے تا، چرلیہ تر ۔ ن ۔ مؤل: چراے تا <س: چرتکتہ] اکھ دوالؤگ ۔

چرٕب ۔ ن ۔ مؤل: چرب <ف: چرب] اکھ سفید مادٕ یُس خوٗنس ستی ستی زُو ذأژن ہنٛدِس جسمس اندر چھُ بنان ۔۲۔ موچر ۔

چرٕب کُملُن ۔ (ورگہٕ پأٹھی) سخ کام کرٕنی پیٚنی ۔ سخ میحنتھ پیٚنی ۔

چربس تل وأنٛج گرٕژھنی ۔۱۔ (ورگہٕ) فِکرِ یا خوفہٕ ستی اثرتہٕ نہٕ گژھُن، کِچہِ کِچہِ نہٕ گژھُن ۔۲۔ بٮ۪تھموٗمُن ہیوٗ تہٕ بیوقوف آسُن ۔

چربی ۔ وُچھِو "چرٕب" ۔

چربہٕ ۔۱۔ چرٕب ۔ چربی، موچر ۔۲۔ یُس چرب ألی ألی کھوٗتمُت آسہِ ۔ سرٕ نڈٕ ۔

چربہٕ دانٛد ۔ (ہزلہِ) سبٹھا موٗٹ انسان ۔

چربہٕ سرٕ نڈٕ ۔ کھوٗتمُت مأنشہٕ کوٗٹ (ورگہٕ) موٗٹ دژوٗٹ انسان ۔ سبٹھاہ یوٗٹھ پوٗٹھ انسان ۔

چرٕخ ۔ ن ۔ مؤل: چرخ <ف: چرخ ۔] اسمان ۔ نَب ۔

چرٕس ۔ ن ۔ مؤل: چرٕس <ہ: چرس] ۔ بنگہٕ وُتھرٕن یا بنگہٕ پوشن موٗرِتھ کڈنہٕ آمُت اکھ نشہٕ دار جوٗہر ۔

چرٕس چاوُن ۔ ۱۔ چرسہِ چلمہِ دام دیاوُن ۔ ۲۔ (ورگہٕ پأٹھی) کأنسہِ ہُنٛد پوٗنسہٕ ٹوٗنک اُکھرایہِ تھیرایہِ کرِتھ تس یَب کرُن ۔

چرٕس چوٗن ۔۱۔ چرسُک نشہٕ کرُن ۔۲۔ (ورگہٕ پأٹھی) پوٗنسہٕ ٹوٗنک بیترٕ اُکھرایہِ تھیرایہِ کرُن ۔

چرٕس لگُن ۔ چرٕس سرٕن تہٕ حواس ڈنٛجہٕ نہٕ روزٕنی ۔ اَشد لگُن ۔ (ورگہٕ) مرٕ ژرٕیُن ۔ اوٗرک یوٗر وُتُن ۔

چرٕکھ ۔ ن ۔ مؤل: چرخ <ف: چرخ = س: چکر] ۱۔ ہُکر ۔ ژٕکھر ۲۔ مشینہٕ ہُنٛد سُہ ڈلوٗم پرٕزٕ ستی باقے پرٕزٕ تہٕ پھیران چھِ ۔۳۔ وَر ۔ وُٹھن (گُنہِ گوٗل چیزٕس بیترٕ) ۴۔ سأر ۔ پھیرُن ۔ گرٕدِش ۔۵۔ ریٚچ ۔۶۔ منٛڈ نہٕ اَمتِس پٔتس پھٹہٕ تہٕ گیٚنہٕ کڈنُک ژٕھل ۔ ۷۔ اکہٕ پھرٕ وٕٹ یُس اکہٕ بانہٕ ہنٛدِ اکہٕ چرکہٕ ستی گژھہِ ۔ ۸۔ ییرٕن ڈٕلس اکہِ پھرٕلدٕ وٕنٛدٕ اکھ ییٚنہٕ پَن ترٕاوُن ۔ ییرن دلیٖگ اکھ پھیرٕ یا چکر ۔

۹۔ کرٕالہٕ ژٕکھ ۔ م ۔ کُمارلأ ۔ گتھ چرکس کھأجنس ۔
ہرکس وُچھُم پرماے ۔ (صمد میر)

چرٕکھ دیُن ۔ أنٛدی أنٛدی پھیرُن ۔ گتھ دیُن ۔ چکر

دیُن ۔ گردِش کرُن ۔

چَرٕکھ کرُن ۔ پھیرُن تھورُن ۔ گردِش کرُن ۔ چکرس نیرُن ۔

چرکس کھسُن ۔ ا۔ مشینہِ پیٹھ کھارنہٕ یُن (تورکہِ چھانہٕ ہِندِس یا لہرٕنہِ گری ہِندِس چرکس بیترٕ ۲۔ (ورگہٕ پاٹھی) گیر گژھُن ۔ ولنہٕ یُن ۔ ہینہٕ یُن ۔ کُنہِ کامہِ یا پریشانی منٛز ییتھہٕ پاٹھی آور گژھُن ییتھنہٕ کلہٕ پھرنس وارروزِ ۔

چرکس لدُن ۔ ا۔ منڈنہٕ پتہٕ پوٚٹ لکرِ ہِندِس ڈلس ولُن ییتھ اتھ گینہٕ نیرُن ۔ ۲ (ورگہٕ پاٹھی) بتنگ اَنُن ۔ مشکلس منٛز پھساوُن ۔

چرکہٕ پھیرُن ۔ ا۔ کُنہِ آرٕ کوٚنڈلس اَندی اَندی گرِس بیترٕ کھسِتھ پھیرُن ۔ ۲۔ نیٚندرِ منٛز کھورٕ شانٛد گژھُن ۔ ڈنجہٕ نہٕ شونگُن ۔

چرکہٕ دمالی ۔ کشیرِ ہِندِ لکہٕ نژُنک اکھ رنگ ییتھ منٛز دمالی کرن والی آرس منٛز وُزِتھ ووہٕ چھِ ٹلان ۔

چرکہٕ یٔندر ۔ یٔندرٕ سہٕ وسیلہٕ یا آلہٕ ییتھ پیٹھ ییر، پھمب یا سِتھر کتنہٕ چھُ یوان ۔ م ، پچہٕ یٔندر ۔

چرکھا چرکھا دیُن ۔ یُن تہٕ یُن ۔ لٹھا لٹھا کرٕنی ۔

چَرٕکھ پھیرُن ۔ بینہِ بارس یُن ۔ ۲۔ کارٕ بار چلُن ۔ پانٛسہٕ ٹونک پکُن (کارٕ بارس اندر)

چَرٕ چَرٕ ۔ ن ۔ مؤل: چَرٕ چَرٕ < س: چَرٕ چَرٕ] ۔ بکھ بکھ ۔ بکواس ، بکھر ۔

چَرٕ چَرٕ کرُن (لاگُن) ۔ بکھ بکھ کرُن ۔

چَرٕ چہٕ ۔ ن ۔ مؤل: چرچ < س: چَرٕ چہٕ] ۔ ا۔ کرٕکھ چکھ ، ہوگ ، کُنہِ کتھِ ہُند پرٕتھ جایہِ شور ۔ لۄکن منٛز کانٛسہِ ہُند یا کُنٛیک ذِکر ۔ ۲۔ چلَن ۔ رِواج ، روِش ۔

چرچہٕ لگُن ۔ رونق بڈٕنی ۔ چلیے جاولگُن ۔

چَرکھٕری ، چَرکھارٕ ۔ م ۔ مؤل: چَرکھر ، چرکھار حف ''چرخ'' لفظُک ژھوٹر] ا۔ اکہِ آتش بازِ ہُند ناو ۔ ۲۔ چرکھ ۔ ژٕ کھر ، ہکر ، ۳۔ اکہِ اوزارُک ناو ییمہِ ستی کانٛہہ ژٕکھر بیترٕ ژناونہٕ چھُ یوان ۔ ۴۔ اکہِ قسمُک جۄلہٕ ۔

چرٕنگ دِنی ۔ کُنہِ دادِ دَگہِ بیترٕ ستی کرٕکہِ دِنہِ ۔ ژھرٕ ٹہٕ ژھرٕ ٹھ کرٕنی ۔

چڑٲے ۔ م ۔ مؤل: چڑاے < پراکرت: چڈّڈ] ۔ ا ۔ گسھہٕ وُن ۔ ہیوٚر ہیوٚر گژن آسُن ۔ وَتہٕ ہُند تھزر ، کھسہٕ وِنی ۔ وَتھ بیترٕ بیترٕ ۲۔ حملہٕ ۔ یلغار ۔ ۳۔ مولس منٛز ہر ہر ۔ باوس تیزی ۔

چڑٲے گژھنی ۔ قیمتھ ہُرُن ۔ مولس تھزر گژھُن ۔ باوس تیزی گژھنی ۔

چک ا ۔ م ۔ مؤل: چک < انگ: چک Cheque] بنکچ ہونڈ ۔

چک ۲ ۔ ن ۔ مؤل چک < انگ: چک Check] پرتال

چک کرُن ۔ پرتال کرُن ۔

چک ۳ ۔ م ۔ مؤل: چک < انگ: چک (Check)] چارخانہٕ دار کپُر

چکَر۔ ن۔مؤل: چکر <چکر]۔ا۔گردِش ۔سأل۔ پھیرُن۔ چرَکھ۔۲۔گیوٗر۔ کلہٕ نژُن۔ گأیلہٕ۔ ۳۔نژُن۔پھیرُن (گُنہٕ پیٚیہٕ بیتریٖک)

چکرا اُنُن۔بِنہٕ اُنُن۔پریشان کرُن۔گیوٗر تُلُن۔

چکر کرُن۔سأل کرُن۔پھیرُن۔

چکر کھیوٗن۔ نژُن۔ گُنہ پیٚیہ بیتریٖک پھیرُن۔ ۲۔(ورگہٕ پأٹھی)غوطن گرٛھُن۔

حأرتس گرٛھُن۔۳۔اتھ وَتھ نہٕ تٕرٛ۔راوُن ہیوٗ ہ۔

چکریُن۔گیوٗریُن۔کلہٕ نژُن۔نیٖوٗل ووزُل بوزنہٕ یُن۔

چکرس منٛز اُنُن۔گیر کرُن۔پریشأنی منٛز پھساوُن۔ اوگ بوگ نِیُن۔

چکرس منٛز آسُن۔گُنہٕ دولابس منٛز گرفتار آسُن۔ کانٛہہ مسلہٕ درپیش آسُن۔پریشان آسُن۔

چکرس منٛز یُن۔گیر گرٛھُن۔اتھ وَتھ نہٕ تٕرٛ۔ پریشأنی منٛز ہینہٕ یُن۔

چکرٕ پھرُن۔کانٛہہ چیٖز نژناوُن (خاصکرِتھ کأڈی یینٛدر)

چکہٕ۔ ن۔مؤل: چَک <پرٛاکرت: چکہ۔س: چکر۔م۔ہ: چکہ]زامُت دود۔یتھ دجہِ منٛزی آب کڈنہٕ آسہِ آمٕت۔

چکس ترٛاوُن۔ زامُت دود دجہِ کڈُن یُتھ زن آب نیر بس۔

چکہٕ چکھ۔ا۔پلنہٕ وأنی بکواس۔ہَرہَر۔جگر۔۲۔کرٛکہٕ ناد کرٛکہٕ کرٛکھ۔ہونبن یا ژارن ہنٛز پلنہٕ وأنی لرٛأے۔

چکہٕ مکہٕ۔چمہٕ خمہٕ۔بابوٗ ندبسِلاح سامانہٕ گنٛدتھ۔

چکلہٕ۔ ن۔مؤل: چکل <س: چکر]ا۔سُہ علاقہٕ یتھ اندر وارِیاہ گام آسَن۔۲۔سُہ محلہٕ یتہٕ پیشہٕ کماوان آسَن۔گانٛہٕ وان۔۳۔اکہٕ قسمُک ژُکل یتھ پٮ۪ٹھ اُٹی پیٖرس بیلنہٕ ستی رگرٕ دِتھ ژوٗٹ چھِ وہراوان۔

چکلہٕ دار۔محکمے بوٗندبستُک اکھ افسر۔سُہ افسر یُس ماملہٕ بیترِ سوٗمبراوان اوس۔

چکمہٕ ا۔ن۔مؤل: چکم <ترُکی: چکمہ]مُسی۔دالُو موزٕ شکلہٕ بوٗٹھ یُس شینٛس پٮ۪ٹھ پکنہٕ باپتھ چھِ لاگان۔

چکمہٕ ۲۔فنٛد۔فریب۔

چکھ،چَک۔م۔مؤل: چک <ہ: چک،پرٛاکرت: چکہ س۔چکرٕم]سوٗ مینہٕ باگے یُس ہٕ کاشکارن لأگنی دِژہٕ مژ آسہِ۔

چکدار۔یُس چکھ آسہِ۔چکہٕ وول۔

چکھ چنٛدُر۔ن۔مؤل: چکھ چندر <؟ ہ: چکاچوندھ]اکھ ژٕنہٕ قسم یتھ وارِیاہ تمبرِ چھےٚ ووتھان (شُری چھِ یمہٕ ژٕ گتھ دجن منٛز بران تہٕ ژکھ دِتھ اورٕ یور لگاوان)۔

چکھ چکٕی۔م۔مؤل: چکھ چکی <ہ: چک چکی آوازِ پٮ۪ٹھ] چھُری۔شرٛاکھ۔

چلن۔ن۔مؤل: چلن <س: چلہ،ہ: چلن]روش۔فأشن۔

چلادور۔کتھِ ستی کأم اُنٛزراون وول۔

چلاوُن۔ا۔پکہٕ ناوُن۔کانٛہہ مشیٖن بیترِ کأم کرناوُنی۔

۲۔ یتھ کتھِ پٔتھ شکھ آسہِ سو پکہٕ ناوٕنی۔
۳۔ کانٛہہ چیز نشانس پٔتھ لایُن۔ (تیر، گۄلی، یا
گٔنز بیترِ) ۴۔ کانٛہہ چیز حرکتھ کرناوُن۔ بڑ وٕنٛہہ
گُن پکہٕ ناوُن۔ مِ: ٹانگہٕ چلاوُن۔ ۵۔ کھوٗٹ
وۄٹ سکہٕ والُن۔ م۔ چلاوٕنی۔

چلٕنی۔ چلنی۔ م۔ مۄل: چلنی]۔ ماننہٕ یُن۔ حُکم پکُن۔ دسگاہ۔

چلُن۔ ن۔ مۄل: چل <س: چلنم]۱۔ کارگر سپدُن۔
پلُن۔ گُنہِ کامہِ کھر یا اعتراض نہٕ یُن ۲۔ سکہٕ
بیترِ پکُن۔ ۳۔ تگُن۔ مِ: یہ گوپٔن پٔن چلُن۔
۴۔ حُکم پکُن۔ بامُل یُن۔ ۵۔ رأیج سپدُن۔

چلہ وُن۔ ۱۔ پکہٕ وُن۔ حرکتس منز۔ ۲۔ یتھ نہٕ کینٛہہ
اعتراض یِیہ۔ یہ روا ماننہٕ یِیہ۔ یہ نکھٕ وٕستھ ہیکہٕ۔

چلّے جاو۔ ن۔ مۄل: چلّے جاو <ہ: چلّے جاو] رِواج۔
روش۔ چلن۔ فاشَن۔

چیلنج۔ ن۔ مۄل: چلینج <انگ: چلینج]۔ مقابلہٕ یا لڑتھ
کھنہٕ باپتھ اعلانیا ترغاب۔

چمکھ۔ م۔ مۄل: چمک <پڑاکرت: چمک۔ س: چمتکرِ
تہِ] نپہ نپہ۔ پزرلُن۔

چمکدار۔ پزلہ وُن۔ نپہٕ نپہ گرُن۔ یتھ چمکھ
وۄتھان آسہِ۔

چمن۔ ن۔ مۄل: چمن <ف: چمن]۔ ۱۔ پوشہِ ڈوٗر۔
۲۔ لوکٹ پوشہِ باغ۔

چمن بٔندی کرٕنی۔ زمین ڈوٗرن اندر بأگرأوِنی۔
ڈوٗری گنڈٕنی۔

چمار۔ مۄل: چمار <پڑاکرت: چمار، س: چرمہٕ
کار] (ہزلہِ پأٹھی) نیوٗژ، وٕسی پایہِ۔ کم ذاتھ۔

چمہٕ خمہٕ۔ مۄل: چمہٕ خم <ف: چم+خم]۔ ۱۔ ٹھکہٕ ٹھکہٕ
سان۔ حشمتہٕ سان۔ ۲۔ پوٗر تیأری کٔرِتھ
بابوٗند بس، پکھٕ پٔٹھرِتھ۔ ۳۔ وومیز سان۔

چموٗرا۔ اکھ ژوٗٹھی ذاتھ۔

چمچہٕ۔ ن۔ مۄل: چچ <ہٕ چمچہ <س: چمسہ]۔ ۱۔ کاشوٕ۔
۲۔ (ورگہٕ پأٹھی) ٹلوٕ۔

چمچہٕ گری۔ ٹلوٕگی۔

چمرٕ۔ ن۔ مۄل: چمر <س: چرسہ] چاروأے مُسلہٕ، دالہٕ۔
چمرٕ والُن۔ مُسلہٕ والُن۔ سخ لایُن۔ (ورگہٕ پأٹھی)
سٹھا سختی واتناوٕنی۔

چمکُن۔ ن۔ مۄل: چمک <پڑاکرِت: چمک: س:
چمتکرِتہِ] ۱۔ پزرلُن۔ چمکھ تژاوُن۔ زٕژ
تژاوُن۔ نأپُن۔ ۲۔ قسمتھ بیترِ بیدار گژھُن۔
بٔخ بیدار گژھُن۔ ۳۔ تجارتھ بیترِ جان پأٹھی
پکُن۔ کارٕ بارس ہُر بر سپدُن۔ ۴۔ (گُرس بیترِ
سُند) تیز پکُن۔ ناوٕیرُن۔

چمکاوُن۔ نپہٕ نپہ کرناوُن۔ چمکھ تژاوناوُن۔
۲۔ (گُر بیترِ) تیز پکناوُن۔ ۳۔ (خاندانک،
قٔبیلک ناو بیترِ) نیچھناوُن۔

چٔن۔ ۱۔ مۄل: چَن <س: چمنہ] یہ چوٗن کیٛت آسہِ۔

چنہٕ باو۔ تژلیش شرٛبتھ بیترٕ۔ یہ چھُ یِژٕ پأٹھۍ کھٮ۪ن
لفظس ستۍ پوٚت لوٗگ یوان۔ مِ: کھٮ۪ن چَن۔

چنہٕ باو۔ چٔنس لایق چیز۔ یہ چنہٕ باپتھ آسہِ۔

چَنہٕ۔ ن۔ موٗل: چَن < پڑاکرت: چنہٕ س: چٔنکہ]۔ اکھ
دالہِ ہُنٛد ناو۔

چنہٕ چُپلہٕ، چَنہٕ چُمبلہٕ۔ کرٕمُٹھ۔ چنہٕ، شرٕنۍ تہٕ مونگہٕ
پھٔلۍ بیترٕ ہوٚبن ہوکھۍ پھَلن ہُنٛد اکھ کھٮ۪نہٕ باو
یُس تژٕکنہٕ یوان چھُ۔ اکھ تژٕکنۍ۔

چِنتامَن (چنتامٔنی)۔ اکھ جوأہرٕک یا رتنک ناو، دپان
یہ چھُ منہٕ کامَن پوٗرٕ کران۔

چَنٛدرٕ۔ اِ۔ن۔ موٗل: چنٛد < ف: چندا]۔ پلوٗک بغلہٕ۔ نألۍ
پلوس چیز تھونہٕ باپتھ سُوتھ لاگنہٕ آمُت گوٗ ڑٕر۔

چنٛدرس پُشرُن۔ یہ چھُ بٔٹن ہُنٛد اکھ رٔسم یٚمہِ
موٗجوٗب نوٚنوشہِ سالس یِنہٕ وأنۍ تمس اتہٕ گٔنس
پُشرِتھ پوٚنسہٕ چنٛدرس چھِ تژاوان۔

چنٛدرس پٮ۪ٹھ پیوٗن۔ ذاتس پٮ۪ٹھ پأنسہٕ رٔنگۍ زٕکھ
واتُن۔ پننہِ چنٛدٕ خرٕچ کرُن پیوٗن۔

چنٛدرس پیوٗن۔ ا۔ چنٛدٕ أندرٕ پوٚنسہٕ ژوٗرٕ رٔنۍ۔ چنٛدرس
وُسن۔ چنٛدرس پھُرُن ۲۔ (ورگہٕ پأٹھۍ) مُفتے
کینژھا حاصِل سپدُن۔ رُشوتھ بٔنُن۔

چنٛدرس پھُرُن۔ چنٛدٕ منٛز کینہہ ژوٗرٕ رٔنُن۔

چنٛدرس تژاوُن۔ اکھ رٔسم یٚمہِ موٗجوٗب مہرٮ۪نہٕ
سالس یِنہٕ وأنۍ پوٚنسہٕ چنٛدرس تژاوان چھِ۔ تِتھے
پأٹھۍ چھِ تس زنانہِ تہٕ أشناو بیترٕ پوٚنسہٕ چنٛدرس
تژاوان یُس کانٛہہ ٹوٗٹھ موٗ دمُت آسہِ۔
۲۔ رُشوتھ دِتھ پھساوُن۔

چنٛدرس ژٕھٔنُن۔ (ورگہٕ پأٹھۍ) قوبوٗ کرُن۔ پننہٕ نٔس
اتھرس تل انُن۔ وتہِ تھوٗن۔ پننہٕ جایہ تژایہ تھوٗن۔

چنٛدرس گوٗبرانُن۔ جان پأنسہٕ وول آسُن۔

چنٛدرس وُسُن۔ چنٛدٕ منٛز کینہہ ژوٗرٕ رٔنُن۔ چنٛدرس پھُرُن۔

چنٛدٕ برُن۔ پننہِ چنٛدٕ دیُن۔ گرٕ یک دیُن (گاٹہٕ
پرُونہٕ باپتھ)

چنٛدٕ بانٛدٕ و آسنکۍ یار۔ تم یم گنٛدارس منٛز انسانس نال
وَلن۔ تم أشناو یم گنٛدارٕ وِزی یوت خبر اتھ پرٕ ژٕھٔن۔

چنٛدٕ پھیرُن۔ چنٛدٕ منٛز کینہہ نیرتھ ژٔلُن۔ پیوٗن۔

چنٛدٕ ژوٗر۔ ا۔ یُس چنٛدرس پھُرِ۔ یُس کأنسہِ چنٛدٕ
ژٕتھنیہِ۔ ۲۔ چنٛدرس پھُرِنچ کأم۔

چنٛدٕ کڈُن۔ پننہِ چنٛدٕ کینژھا دیُن۔ پٔنُن کینہہ دیُن۔
پننہٕ گرٕیک دیُن۔

چنٛدٕ گرم آسُن۔ چنٛدرس منٛز واریاہ پوٚنسہٕ آسٕنۍ۔ خرٕچ
کرنہٕ خاطرٕ چنٛدرس منٛز پوٚنسہٕ آسٕنۍ۔

چنٛدٕ گرماوُن۔ پأنسہٕ تارُن، رٔشوٕ تارُن۔ کوٚژھ دیُن۔

چنٛدٕ گوٚل۔ سُہ طرف یپأرۍ چنٛدرس منٛز کینہہ تژاونہٕ
یِیہ۔ چنٛدُک دہانہٕ۔

چنٛدٕ گوٗ ڑٕر۔ لوٗکٹ دَجہِ ٹھیلہٕ ہیوٗہ یُس چنٛدٕ گلس
أندرۍ کنۍ وأٹھتھ آسان چھُ۔

چَنٛدٕ۲۔ ن۔ مؤل: چند <ف: چندہ۔] روپیہ سۆمبراونہٕ باپتھ کانٛسہٕ ہُند حصہٕ۔ سُہ رقم یُس کُنہٕ عوأمی کامہٕ خأطرٕ لوٗکن نشہٕ سۆمبرٕنہٕ یِیہٕ۔

چَنٛدٕ کرُن۔ أکس بیٚیس نشہٕ پأنسہٕ سۆمبراوٕنۍ۔ کُنہٕ کامہٕ باپتھ لوٗکن نشہٕ پأنسہٕ سۆمبرٕنۍ۔

چَنٛدرٕ باگا۔ ن۔ مؤل: چندرباگ <س: چندر بھاگا] ژٕندرباگا۔ چناب۔

چَنٛڈٕ۱۔ م۔ مؤل: چَنٛڈ <س: چنڈا]۔ ۱۔ دوٗج زنانہٕ۔ بدمزاج زنانہٕ۔ کوورٕ تہٕ وَرٕ ہج زنانہٕ۔ ۲۔ مالذاتھ، بےٚ منٛدٕچھ تہٕ بدذاتھ زنانہٕ۔ ۳۔ بےٚ باش زنانہٕ۔

چَنٛڈٕ باپار۔ ۱۔ ووجر، بدمزأجی۔ ۲۔ کوزأتل۔ مالذأتل۔

چَنٛڈٕ مژ۔ بےٚ شرٕم زنانہٕ۔

چَنٛڈٕ۲۔ ۱۔ ٹینٛس بیترٕ پٔٹھ کڑنہٕ باپتھ کٕٹینٛگ ٹاس۔ ۲۔ تھاپر۔

چَنٛڈ والُن۔ ۱۔ ٹینٛس بیترٕ بٔٹھہٕ کڑنہٕ باپتھ کٕٹینٛگ ٹاس لایُن۔ ۲۔ تھاپر کڑٕنۍ۔

چَنٛڈال۔ مؤل: چنڈال <س: چنڈالہ]۔ ۱۔ نیٖوٗژ، کمذأژ ہُند انسان۔ ۲۔ ذٔلیل، بدذاتھ۔ کوذاتھ۔

چَنٛڈال چوکھر۔ بدذاتن ہنٛز ٹٔھ۔ کھٕری جماتھ۔ بدماشن ہنٛز مونٛڈٕج۔

چَنٛڈال گوژر۔ بدزنانہٕ۔

چَنٛڈأج۔ چنٛڈالہٕ سٕنٛز زنانہٕ۔ ۲۔ (ورگہٕ) سوزنانہٕ یوسہٕ نہٕ کتھہٕ پٔٹھ گرٕ۔ لڑایہٕ گرٕنۍ۔

چنٛگ، چنٛگہٕ۔ ۱۔ پنٛجہٕ۔ ۲۔ اکھ قِسمُک سازیُس دَندَن منٛزٕ ٹٔھ اوٗنٛگجہٕ سٟتۍ وایہٕ چھُ یِوان۔

چنٛگس تل لگُن۔ کانٛسہٕ ہنٛدِس کاژس تل لگُن۔ کانٛسہٕ تل پھٔسُن۔

چنٛگس لگُن۔ زالس لگُن، پنٛجس تل لگُن۔ مُصیبتس منٛز ہٕنہٕ یُن۔ تاونس لگُن۔

چنٛگس منٛز اَنُن۔ کاژٕ کرُن۔ اتھس منٛز انُن۔ تِتھس حالتس اندر تھوٗن یِیتہٕ نہٕ کینٛہہ تگِس۔ پیچس منٛز انُن۔ پریشان کرُن۔ پھساوُن۔

چنٛگس منٛز یُن۔ ہٕنہٕ یُن۔ مُصیبتس منٛز پھٔسُن۔ ہُرونہٕ یُن۔ کانٛسہٕ ہنٛدِس پنٛجس تل لگُن۔

چنٛگہٕ تلہٕ نیرُن۔ ژٕنگیٚ ژٕلۍ نیرُن۔ کُنہٕ مُصیبتہٕ منٛزٕ آزاد گژھُن۔ پنٛجہٕ تلہٕ موکلُن۔

چَنٛو چَنٛو۔ ہونہٕ بچہٕ سٕنٛز وَدَن کرٕ کھ۔

چوأے۔ سُہ یُس بےٚ مانہٕ تہٕ بےٚ مقصد کتھہٕ کرِ۔ یٚیمی سٕنٛزٕ ن کتھن نہٕ ہۆٹ لوٗٹ آسہٕ۔ یُس پژاتھ پژاتھ کران آسہٕ۔ چور۔

چوچاروأے۔ مأدان مال۔ تِپرٕ تہٕ گُپن۔ گاسہٕ کھینہٕ وألی پٔش۔

چھل۔ م۔ مؤ: چھل <ہ، چھل] سبٹھا (رب)۔ یہ لفظ چھُ یٔژ پأٹھی ربہٕ سٟتۍ استیمال سپدان۔

چھل تٕلنۍ۔ کانہہ بٕتھ حرکتھ کرٕنۍ یٚیمہٕ سٟتۍ پوٗنۍ ملکٔت گژھِ، رب ووتھہِ یا آب گژھِ گرٹ۔

چھل ووٕتھٕنۍ۔ رٕوٗدیا شین پینہٕ سٟتۍ وَتن ژبکلُن

ووٚتھن ۔ تٔمۍ رَب ووٚہنۍ یتھ منٛز کھوٚرِ ے
دَرِنہٕ، کولن یانالن ربہٕ وونۍ وَسن ۔ آڑٕ روٗسنۍ۔

چھہر، چیہر ۔ن ۔موٗل: چہر <ف: چہرہ]ا۔ بُتھ ۔ صوٗرتھ۔
شٔکل ۔۲۔ پوٗنسہٕ ٹٔنکیک نانک۔

چھہر دار۔ (زاٗری کتھ) سُہ تاس یتھ نشانہٕ آسن مگر
سبٹھا کم لوٗکن ترٕ فکرٕ زِ تاس چھُ نشانہٕ دار۔

چھہر دیُن ۔ تاسس تمہٕ آیہٕ نشانہٕ ترٛاوُن یُتھ نہٕ سُہ
پرٛتھ کانٛسہٕ فِکرِ ترٕ۔

چاپر ۔ چرٕ چرٕ، بکواس، بکھ بکھ۔ فوٗضوٗل کتھ۔ کتھ جوٗٹ۔
کجٕ بحثی۔

چاپری ۔ بکوٲسی ۔ یُس فوٗضوٗل بکھ بکھ لاگہِ ۔ یُس
ئلۍ چرٕ چرٕ کران آسہِ ۔ کجٕ بحثی کرن وول۔

چاپلوس ۔ موٗل: چاپلوٗس <ف: چاپلوس]۔ خوشامد
کرن وول۔

چاپلوٗسی ۔ خوشامد۔

چاٹھا ۱۔ موٗل: چاٹ <س: چاٹہ]۔ سوکتھ یتھ پٮ۪ٹھ ؤلی
اُسن ییہِ ۔ مذاق۔ ہزٕل۔ ٹُھٹھہٕ۔

چاٹہٕ گوٗر ۔ چاٹھ کرن وول۔ مسخرٕ۔

چاٹھ ژٹُن ۔ کانٛسہِ تتھہٕ پاٹھی ہہنٛزٕ ن یُتھ لوٗکھ اُسن
ترٛاون، ٹانہٕ گرٕنۍ۔

چاٹی ۔ ا۔ ٹُھٹھہٕ گوٗر۔ مسخرٕ ۔۲۔ اُسن لایق۔

چاٹھ ۲۔ برُنٛزٕ۔ سبٹھا کم کال۔ تیوٗتُے کال یوٗت چاٹس
منٛزٕ ٹُلنس لگہِ ۔ ژیُہہ۔

چاٹھ کڈُن ۔ تتھ چیزس یُس واریاہس کالس
پوشناوُن پزِ ہے کُنے ٹاس کڈُن ۔ أکی سے
برٛنٛزس منٛز ختم کرُن۔

چار ۔ ن ۔موٗل: چار <س: چار]ا۔ جلدی۔ باثبر۔
۲۔ دباو، ژٔبل، ۳۔ تأکید۔ بانٛد بانٛد۔

چارٕ چار ۔ سخ دباو۔ سخ باثبر۔

چاراژُن ۔ا۔ چیرنہٕ یُن ۔ ژٔبلنہٕ یُن ۔ دباو واتُن۔
۲۔ (ورگہٕ پاٹھی) باثبر پیٚنۍ۔

چارانُن ۔ا۔ باثبر اوُن ۔۲۔ ژٔبلُن ۔ دباو ترٛاوُن۔

چار اسُن ۔ (کأم موکلاونس) باثبر آسنۍ ۔ (وٕقتٕچ تنگی
آسنہٕ کِنۍ) جلدی آسنۍ۔

چار ژانُن ۔ پتہٕ لگُن ۔ مجبوٗر کرُن۔

چار کرُن ۔ا۔ باثبر لاگنۍ ۔۲۔ تأکید کرُن ۔ بانٛد بانٛد
کرُن (کانٛہہ کأم خاص کرِتھ قرضہٕ بیترٕ جل
جل نکھہِ والنہٕ باپتھ)۔

چارٕ ۔ن ۔موٗل: چار <ف: چارہ]۔ موکلن پاے ۔ وَتھ،
تدبیر۔

چارٕ جوٗیی ۔ا۔ پاے ژھانڈُن ۔ چارٕ کرُن ۔ وَتھ
کڈٕنۍ ۔ کنہٕ کھرِ یا مصیبتہٕ منٛز موکلن پاے
وِچھُن ۔۲۔ انصاف ژھارنہٕ عدالتُھ کھسُن۔

چارٕ ساز ۔ چارٕ کرن وول۔ موکلن پاے ژھانڈن
وول۔ مُشکِل دوٗر کرن وول۔

چارٕ سأزی ۔ یاوری ۔ یأری۔ مدتھ ۔۲۔ علاج۔

چارٕ گرُن۔ پاے کرُن۔ بچاو کرُن۔ کھرِ منزٕ موکلاوُن۔ وتھ اَنٕنۍ۔ اتھٕ روٗٹ کرُن۔ نہٕ آسنس منزٕ مدد کرُن۔ یاوری کرٕنۍ۔

چارٕ گر۔ چارٕ کرن وول۔ چارٕ ساز۔ موکلاون وول۔ بچاون وول۔ مددگار۔ پاے کرن وول۔

چارٕ ناچار۔ مجبوٗری کنۍ۔ یتھٕ تتھٕ۔

چارٕ نہٕ روزُن/ آسُن۔ مجبوٗر گژھُن۔ مرضی خلاف کرُن پیوٗن۔ ژلنس نہٕ وتھ روزٕنۍ۔ کلہٕ پھرنس وارنہٕ روزُن۔

چارٕ نہٕ لگُن۔ (کینٛہ کرنہٕ باپتھ) مجبوٗر گژھُن۔

چارٕج۔ ن۔ مؤل: چارج > انگ: چارج Charge]
ا۔ کُنہٕ عوٗہدٕچ مٔتھِ دأری۔ ذمہٕ دأری۔ ۲۔ کُنہٕ بیٹری بیترِ موکلیمتس مسالس بجلی واتہٕ ناوٕنچ تہٕ بیٛہٕ چالو کرٕنچ کأم۔ ۳۔ جرم۔ الزام۔

چارٕج دیُن۔ عوٗہدٕچ مٔتھِ دأری کأنٛسہِ حوالہٕ کرٕنۍ۔ سپُردس أسۍ متۍ چیزٕنٛوس عوٗہدٕ دارس حوالہٕ کرٕنۍ۔

چارٕج رٔٹُن۔ کُنہٕ عوٗہدٕچ مٔتھِ دأری ہینٛۍ۔ چیز بیترِ سپُردس رٔٹنۍ۔

چارٕج شیٖٹ۔ فردِ جُرم۔ الزامن ہُنٛد فہرس۔

چارٕج کرُن۔ بجلی واتناوٕتھ کانٛہہ بیٹری بیترِ چالو کرٕنۍ۔

چارُن۔ ن۔ مؤل: چار > س: چار] ا۔ (کُنہٕ رزِ بیترِ) دَرٕ کرُن۔ گُسُن۔ چار رٔٹُن۔ دزٕ سہٕ گرُن۔ ۲۔ چار ژاُنُن۔ چوٗ پراوُن۔ تنگ کرُن۔ ۳۔ کُنہٕ لہٕ بیترِ ستۍ ژہلُن۔ ژہل دیُن۔ ۴۔ کابلہٕ پیٚچ بیترِ گُسُن۔ ۴۔ کأنٛسہِ ہنٛدِس حسابس منزٕ درٕج کرُن۔ بہی منزٕ لیکھُن۔ ۵۔ بمأری بیترِ کھٕہلنۍ۔

چارنہٕ یُن۔ دادٕچ سختی گژھنۍ۔ چوٗ پراونہٕ یُن۔

چارٕ بنٛد۔ ن۔ مؤل: چار بند > ف: چار بند] ترٛکہٕ اَڈۍ جہٕ پٹھ سو جاے ییٚتہِ بوٗنۍ مہٕ لرکانہٕ رلان چھےٚ۔

چارٕ پا۔ ن۔ مؤل: چار پا > ف: چار پا] ا۔ چار روٗے۔ گُرگُپن بیترِ۔ ۲۔ (ہزلہٕ) مُڈٕ انسان۔

چارٕ پاے۔ م۔ مؤل: چار پاے > س: چتوار پادا] شونگنہٕ باپتھ بناونہٕ آمٕژ ژور کھوٗری دار لٔکر ہنٛز چوٗ کٕ یتھ پٹھمہِ پاسہٕ نوارٕ یا رَزٕ بیترِ وؤنتھ چھےٚ آسان۔ لوٗکُٹ پلنٛگ۔

چارٕ چنٲری۔ ڈلس منزٕ اکھ لوٗکُٹ موگٹ زٕو۔ روپہٕ لانٛک۔

چارٕ خانہٕ۔ اکہٕ کپُرک ناو۔

چارٕ دیوأری۔ م۔ مؤل: چار دیوأری > ف: چار دیواری]
ا۔ ژٕ طرفہٕ دوسہٕ ژوک۔ ۲۔ (ہزلہٕ) پشہٕ روس جاے۔
۲۔ قأدخانہٕ ہش جاے۔ بند جاے۔ (ورگہٕ پأٹھی)
کأژ۔ م۔ مےٚ چھُنہٕ ییمہِ چار دیوأری منزٕ نیرنس وار۔

چارٕ زانو۔ مؤل: چار زانو > ف: چار زانو]۔ کوٗٹھی نوٗ مرأوِتھ تتھٕ کٕنۍ بِہُن ییتھٕ پأٹھی نِماز پرَن وِزِ بہان چھِ۔

چارسو بیس۔ مؤل: چارسو بیس > ہ: چارسو بیس] اِستأزِ بہاتہِ ہنٛدُک اکھ دفع، یہٕ چھُ دغا جُرمس

پیٹھ ۔۲۔(ورگہٕ پأٹھی) ٹھگ۔دغاباز۔

چارسو۔<ف: چارسو]۔ا۔ژٕرتھ طرفہٕ، ژٕ شوے طرفو۔ جایہ جایہ۔۲۔ژووت۔سو جاے ییتہِ نس ژور وتہٕ رلان آسن۔چوک۔

چار کھأنٹھ۔ژٕ کھأنٹھ ٹوٗپۍ۔

چار گزی۔اکہِ قسمچ ریشمی کپر ژادر۔

چاروو ے۔ن۔مؤل: چارواے<ف: چارپأیی۔س: چتُس پاد]ا۔گرگپُن بیترِ۔۲۔(ورگہٕ پأٹھی) چور۔

چاش۔(ورگہٕ پأٹھی) اصلیتھ۔خوٗصوٗصیتھ۔بُنی یا د۔ خأصی یتھ۔خمیر۔

چاش وٗچھنۍ۔(ورگہٕ پأٹھی) اصلیتھ سرِ کرٕنۍ۔خوٗصوٗصیتھ وِچھنۍ۔بُنی یادکھرِ کرٕنۍ۔خأصی یتھ زانۍ۔

چاشت۔ن۔مؤل: چاشت<ف: چاشت: م،س: چاش]ا۔صبحس تہٕ دُپہرس درمیانُک وَق۔ ۲۔کھبن بیترِ یُس پیشنہٕ برونٛہہ پہن کھینہٕ ییہ۔ ۳۔سو نفل نماز یوسہٕ اتھ وقتس پرنہٕ ییہ۔

چاق چوبند۔مؤل: چاق چوبند<ترکی: چاغ+ف: چوبند=ف: چاق+ چوبند]۔چُست تہٕ چالاکھ۔اوٗردوٗر۔تیز۔ہُشیار۔

چاک۔ن۔مؤل: چاک<انگ: چاک Chalk] پٔژس بیترِ پیٹھ لیکھنہٕ باپتھ گچھُو یا چوٗنو کوٗٹ گول ٹوٹہٕ۔

چاک میٹژ۔اکہِ قسمچ سفیدی سان سپھ یا ہری میٹژ۔

چاگر۔ن۔مؤل: چاگر<ف: چاکر] نوکر۔خدمتھ گار۔

چاکہٕ وٕٹ۔سو کپر چھل یوسہٕ پھٕرنس بیترِ گژھہٕ طرفہٕ لاگنہٕ یوان چھےٚ۔

چاکری۔مؤل: چاکری<ف: چاکری۔] نوکرأز۔

چاکلیٹ۔ن۔مؤل: چاکلیٹ انگ: چاکولیٹ (Chocolate)] کوکولگأوتھ یا کوکوہس بنأومژ چاٹہِ دار مٹھأے۔

چاکھ اچاک] ۔ا۔ترٕتھ۔کھَش۔رُم۔پھرٛاٹھ۔ ۲۔کوٹھکہِ نرٕ ییک یا دامنک سُہ حصہٕ یُس ٹیب دِنے چھہٕ ترٛاوان۔

چاکھ دیُن۔ترٕتھ وأنُن۔کھَش دیُن۔ژٕٹُن۔

چاکھ کرُن۔ژٕٹُن۔چیرُن۔کھش دیُن۔ترٕتھ وأنُن۔

چاکھ گژھنۍ/ چأکی گژھنۍ۔کھش لگنۍ۔پھرٛاٹہٕ گژھنہِ۔رُمہٕ گژھنہِ۔ترٕتھ لگُن۔

چال۔م۔مؤل: چال<ہ: چال=س: چَل]ا۔پکہٕ نچ،کتھ بیترِ کرنچ ترٛاے۔۲۔ژھل۔دوکھہٕ۔ٹھگُل۔ ۳۔شطرنج موہرا اکہِ خانہٕ منٛز دٕیمس خانس اندر تارنُک ژھل۔۴۔ٹبل۔یٹھ۔م، چال ہاوٕنۍ۔

چال باز۔ژھلہٕ گوٚر۔ژوپہ گوٚر۔دوکھ باز۔

چال بأزی۔ژھل ژِھدر۔دوکھہ بأزی۔فند فریب۔

چال پکنۍ۔فلاش، نوکھالہ یا بییہ کانٛہہ زار گنڈن وِزِ دوٚیمہِ ترٛیمہِ یا ژوٗرِ کی مہ پھرِ پونسہٕ ترٛاونۍ۔

چال ٹلنۍ۔ٹب رٹنۍ۔سلم ہیچھنۍ یا ٹلتھ نۍ۔

چال ڈال۔م۔مؤل: چال ڈال<ہ: چال ڈھال]۔

چارٕ کرُن۔ پاے کرُن۔ بچاو کرُن۔ کھرِ منٛز موکلاوُن۔
وتھ اَنٛز۔ اتھ روٗٹ کرُن۔ نہٕ آسنس منٛز مدد کرُن۔
یاوری کرٕنۍ۔

چارٕ گر۔ چارٕ کرن وول۔ چارٕ ساز۔ موکلاون وول۔
بچاون وول۔ مددگار۔ پاے کرن وول۔

چارٕ ناچار۔ مجبوٗری کِنۍ۔ یتھٕ تتھٕ۔

چارٕ نہٕ روزُن/ آسُن۔ مجبوٗر گژھُن۔ مرضی خلاف
کرُن پیٛون۔ ژلنس نہٕ وتھ روزٕنۍ۔ کلٕہ
پھرنس وارنہٕ روزُن۔

چارٕ نہٕ لگُن۔ (کینٛہہ کرنہٕ باپتھ) مجبوٗر گژھُن۔

چارٕج۔ ن۔ مؤل: چارج <انگ: چارج Charge]
۱۔ کُنہٕ عوٚہدٕچ مٔتھٕ دأری۔ ذمہٕ دأری۔ ۲۔ کُنہٕ
بیٹری بیترٕ موکلیمتِس مسالس بجلی واتٕہ ناونٕچ تہٕ
بیٚیہٕ چالو کرنٕچ کأم۔ ۳۔ جرم۔ الزام۔

چارٕج دین۔ عوٚہدٕچ مٔتھٕ دأری کأنٛسہِ حوالہٕ کرٕنۍ۔
سپُردس آسٕنۍ چیز نوٚس عوٚہدٕ دارس حوالہٕ کرٕنۍ۔

چارٕج رٹُن۔ کُنہِ عوٚہدٕچ مٔتھٕ دأری ہینٛز۔ چیز بیترٕ
سپُردس رٹٕنۍ۔

چارٕج شیٖٹ۔ فردِ جرم۔ الزامن ہُنٛد فہرِس۔

چارٕج کرُن۔ بجلی واتناوِتھ کانٛہہ بیٹری بیترٕ چالو کرٕنۍ۔

چارُن۔ ن۔ مؤل: چار <س: چار] ۱۔ (کُنہٕ رزٕ بیترٕ) دٕر
کرُن۔ گُسُن۔ چارٕ رٹُن۔ دزٕسہٕ کرُن۔ ۲۔ چار
ژانُن۔ چوٚپراوُن۔ تنگ کرُن۔ ۳۔ کُنہ لسہٕ بیترٕ
ہتی ژبُلُن۔ ژبل دیُن۔ ۴۔ کابلہٕ پیٛچ بیترٕ
گُسُن۔ ۴۔ کأنٛسہِ ہِنٛدِس حسابس منٛز درٕج
کرُن۔ بٔہی منٛز لیکھُن۔ ۵۔ بمأری بیترٕ ٹھہلٕنۍ۔

چارنہٕ یِیُن۔ دادِچ سختی گژھٕنۍ۔ چوٚپراونہٕ یِیُن۔

چارٕبنٛد۔ ن۔ مؤل: چار بند <ف: چار بند] ترٛکہٕ اُڈٕ جہٕ
پٹھ سوٗ جاے ییٚتِتھ بوٚنی مہِ لرکانہٕ رلان چھےٚ۔

چارپا۔ ن۔ مؤل: چارپا <ف: چارپا] ۱۔ چار ووے۔
گرُگپن بیترٕ۔ ۲۔ (ہزلہٕ) مُڈٕ انسان۔

چارپاے۔ م۔ مؤل: چارپاے <س: چتوار پادا] شوٗنگنہٕ
باپتھ بناونہٕ آمٕژ ژور کھوٗری دار لکٕر ہِنٛز چوٚکٕ
یتھ پٹھمہِ پاسہٕ نوارِ یا رزٕ بیترٕ وٗنتھ چھےٚ
آسان۔ لوگُٹ پلنٛگ۔

چارچتأری۔ ڈلس منٛز اکھ لوگُٹ موگُٹ زُو۔ روپہٕ لانٛک۔

چارخانہٕ۔ اکہٕ کپُرک ناو۔

چاردیوأری۔ م۔ مؤل: چار دیوأری <ف: چاردیواری]
۱۔ ژُطرفہٕ دوسہٕ ژوک۔ ۲۔ (ہزلہٕ) پشہٕ روس جاے۔
۲۔ قأدخانہٕ ہش جاے۔ بند جاے۔ (ورگہٕ پأٹھی)
کأژ۔ مِ، مےٚ چھُنہٕ یِیمہٕ چار دیوأری منٛز نیرنس وار۔

چارزانو۔ مؤل: چار زانو <ف: چار زانو]۔ کوٚٹھی
نوٚمرأوِتھ تتھٕ کنٛی بِہُن یتھٕ پأٹھی نماز پرٕن وِزِ
بہان چھِ۔

چارسوٕ بیس۔ مؤل: چارسوٕ بیس <ہ: چار سوٕ بیس]
استأنٛزِ اتہٕ ہِنٛدُک اکھ دفع، یہٕ چھُ دغا جُرمس

پێٹھ ۔۲۔ (ورگہٕ پأٹھی) ٹھگ ۔ دغاباز۔

چارسو ۔ <ف: چارسو] ۔۱۔ پرٛتھ طرفہٕ، ژوٗشوے طرفو۔ جایہِ جایہ ۔۲۔ ژووت ۔ سو جاے یێتہِ نس ژور وتہِ رلان آسن ۔ چوک۔

چارِ کھأنٹھ ۔ ژٕ کھأنٹھ ٹوٗپ۔

چارِ گزی ۔ اکہِ قسمٕچ ریشمی کپرٕ ژادر۔

چاروٗوے ۔ ن ۔ مؤل: چاروٗاے <ف: چارپأیی ۔ س: چتُس پاد] ۱۔ گرٕ گپن بیترِ ۔۲۔ (ورگہٕ پأٹھی) چور۔

چاش ۔ (ورگہٕ پأٹھی) اصلیتھ ۔ خۆصوٗصیتھ ۔ بُنیاد ۔ خاصی یتھ ۔ خمیر۔

چاش وُچھنی ۔ (ورگہٕ پأٹھی) اصلیتھ سرٕ کرٕنی ۔ خۆصوٗصیتھ وُچھنی ۔ بُنیاد کھرٕ کرٕنی ۔ خاصی یتھ زانٕنی۔

چاشت ۔ ن ۔ مؤل: چاشت <ف: چاشت: مٕ س: چاش] ۱۔ صٕبحس تہٕ دُپہرس درمیانٕک وَق۔ ۲۔ کھبن بیترِ یُس پێشنہٕ برونٛہہ پہن کھینہٕ یییہ۔ ۳۔ سو نفل نماز یوسہ اتھ وقتس پرنہٕ یییہ۔

چاق چوبند ۔ مؤل: چاق چوبند <ترٛکی: چاغ + ف: چوبند = ف: چاق + چوبند] ۔ چُست تہٕ چالاکھ ۔ اۆردۆر ۔ تیز ۔ ہُشیار۔

چاک ۔ ن ۔ مؤل: چاک <انگ: چاک Chalk] پێتُس بیترِ پێٹھ لیکھنہٕ باپتھ گچھو یا چوٗنو کوٗٹ گول ٹوٹہٕ۔

چاک میٹھ ۔ اکہِ قسمٕچ سفیدی سان سپھبھ یا ہُری میٹھ۔

چاکر ۔ ن ۔ مؤل: چاکر <ف: چاکر] نوکر ۔ خدمتھ گار۔

چاکہٕ وٕٹ ۔ سو کپرٕ چھل یوسہ پھرٕنس بیترِ گرٕ ٹھہٕ طرفہٕ لاگنہٕ یوان چھے۔

چاکری ۔ مؤل: چاکری <ف: چاکری ۔] نوکرأز۔

چاکلیٹ ۔ ن ۔ مؤل: چاکلیٹ انگ: چاکولیٹ (Chocolate)] کوکولگاٛوِتھ یا کوکوہس بنأوِمٕژ چاٹہِ دار مٹھأے۔

چاکھ (چاک] ۔ ۱۔ ترٛتھ ۔ کھَش ۔ رُم ۔ پھرٛ اٹھ۔ ۲۔ کوٹھکہِ نرٛ یک یا دامنٕک سُہ حصہٕ یُس ٹیب دِنے چھِ ترٛاوان۔

چاکھ دیُن ۔ ترٛتھ والُن ۔ کھَش دیُن ۔ ژٕٹُن۔

چاکھ کرُن ۔ ژٕٹُن ۔ چیرُن ۔ کھَش دیُن ۔ ترٛتھ والُن۔

چاکھ گژھنی / چأکی گژھنی ۔ کھَش لگٕنی ۔ پھرٛ اٹہٕ گژھنہٕ ۔ رُمہ گژھنہٕ ۔ ترٛتھ لگُن۔

چال ۔ م ۔ مؤل: چال <ہ: چال = س: چَل] ۱۔ پکہٕ نٛچ ، کتھ بیترِ کرنٛچ ترٛاے ۔۲۔ ژھَل ۔ دوکھہٕ ۔ ٹھگٕل۔ ۳۔ شطرنٛج موہرٕ اکہِ خانہٕ منٛزٕ دوٛیمس خانس اندر تارنٕک ژھَل ۔ ہہ ۔ ٹێل ۔ یێتھ ۔ م ، چال ہاوٕنی۔

چال باز ۔ ژھلہٕ گوٗر ۔ ژوٛیہ گوٗر ۔ دوکھہ باز۔

چال بأزی ۔ ژھَل ژھِدٕر ۔ دوکھہ بأزی ۔ فند فریب۔

چال پکٕنی ۔ فِلاش ، نوٗکھالہ یا بییہ کانٛہہ زار گنڈن وِزِ دوٛیمہِ ترٛییمہ یا ژوٗرِمہ پھرِ پوٗنسہٕ ترٛاوٕنی۔

چال ٹٕلٕنی ۔ ٹب رٹٕنی ۔ سِلم ہیچھنی یا ٹٕلتھ نٕنی۔

چال ڈال ۔ م ۔ مؤل: چال ڈال <ہ: چال ڈھال]۔

کتھ باتھ ہُند باش۔ پکنچ تژ اے۔ شکل صوٗرتھ۔

چال رَٹنۍ ۔ ۱۔ گُرِ سُند گردن خمدار پاٹھۍ رٹِتھ پَکُن ۔۲۔ (ورگہٕ پاٹھۍ دبماغ رَٹُن ۔ (پانس) کمام کھائُن۔

چال کڈٕنۍ ۔ ۱۔ فلاشس یا نو کھالس بیترِ گنڈُن وِزِ گوڈ نکہٕ پھر پونسہٕ منزس تژ اونۍ ۔۲۔ گُر رہوار خطہٕ کڈُن۔

چال کرٕنۍ ۔ ژھل کرُن۔ ژِھمب کرٕنۍ ۔ بازی تارٕنۍ ۔

چال گنڈٕنۍ ۔ ژھل کرُن۔ فریب دیُن۔ فند کرُن۔

چالاکھ۔ مؤل: چالاک <ف: چالاک]۔ ۱۔ تژ ک۔ ہُشار۔ تنبلگ ۔۲۔ چالباز۔

چالاکی۔ ۱۔ وُژھہٕ جار۔ پھرتی ۔۲۔ دلائی۔ عقلمندی۔ ۳۔ زیرکی۔ عٔلی گاٹہٕ جار۔ ۴۔ دوکھ بازی۔ ژھل ژِھدٕر۔

چالان، چالانہٕ ۔ ن۔ مؤل: چالان <،ہ: چالان = س: چالنم]۔ روہنہٕ۔ سُہ اجازَتھ نامہٕ یُس کانٛہہ مال بیترِ اکہِ جایہِ پیٹھہٕ بیٛیس جایہ نِنہٕ باپتھ دِنہٕ چھُ یوان۔ راہداری ہُند پروانہٕ۔ پرمٹھ۔ روانگی ہُند کاکز ۔۲۔ رٕسید یا دوچ یتھ منز گنہٕ مالک فہرس تہٕ قیمتھ بیتر درٕج آسہٕ۔ ۳۔ بِل بیچکھ ۔۴۔ سُہ پرچہٕ یتھ پیٹھ مُلزِمہٕ سُند ناوٕ تہٕ قوصوٗر بیترِ لیکھتھ عدالتس پیہ سوزنہٕ۔ مُچلکہٕ۔

چالانہٕ دیُن ۔ مالک ہُسوار بن ہُند تفصیل حوالہٕ کرُن۔

چالانہٕ گرٕھُن ۔ مُلزِم سُند مقدمہٕ عدالتس منز پیش سپدُن۔

چال چلَن ۔ ووتھہٕ بیٹھ۔ ورتاو۔ سۆلوٗک۔ باش۔ کردار۔ اخلاق۔ ادب۔

چانپہٕ ۔ عذاب کرنٛک اکھ آلہٕ ییٛمہٕ ستی اتھ اوٚنگجہ چارنہٕ آسہٕ یوان ۔۲۔ (ورگہٕ پاٹھۍ) لانپہٕ ۔ زٹھۍ زٹھۍ قدم۔

چانپہٕ تژ اونہٕ ۔ (ورگہٕ پاٹھۍ) زٹھۍ زٹھۍ قدم تژ اونۍ۔ لانپہ مینہٕ۔ تیز تیز پکُن۔

چانپہٕ چارنہٕ ۔ کانٛسہِ ہوٚنگجن منز کجہ یا قلم بیترِ برٕتھ چیز دیُن۔

چانٛپھ ۔ اُڈِج ہیتھ پھوٚ ہر ماز پھوٚل یُس یژ پاٹھۍ پشتک آسان چھُ۔

چانٹہٕ ۔ یس ہوٚل چونٛتھ آسہٕ ۔ چانٹۍ ہوٚل۔

چال چامیا میا ۔ (چاں میاں) < آوازِ پیٹھ] شرُمرُ۔

چال چاں ۔ ن ۔ مؤل: چاں چاں < آوازِ پیٹھ]۔ چوب پینہٕ وِزِ ہوٚنۍ سٕنز چکہٕ ۔۲۔ دوٕشرِ سٕنز چکہٕ چکھ ۔۳۔ (ہزلہٕ) بُڈِ سٕنز فضوٗل کتھ کتھ۔

چانٛچہ ۔ م۔ مؤل: چانٛچ <س: چنچہٕ]۔ بتھۍ کھانٛھر۔

چانٛچہ نیرنہٕ ۔ بتھۍ کھانٛھر نٛی نیرٕنۍ۔ بتھس تُت گرٕھُن۔ ژونگن نیرٕنۍ ۔ تہٕ ڈٕپتھ گوشس گرٕھُن۔ کمزور گرٕھُن۔

چانٛچہ ہوکھنہٕ ۔ کمزور گرٕھنہٕ کِنۍ بتھس تُت ہیٚو گرٕھُن۔

چانٛچہ رارے ۔ ۱۔ ہار بن ژر بن ہُند سبٹھا زیادٕ شور۔ گُنہٕ داوِ دَ گہٕ وِزِ دِنہٕ آمژ پٔچہ یا کرٕکہٕ ۔ أنہہٕ

رارٕے سٕے ڈٕہی وارے۔

چانٛچہِ میانٛچہِ۔ پڑاڑ واڑ۔

چانٛچہِ میانٛچہِ ہوکھنہِ۔ (صدمہِ یا بیمارِ بیترٕ ستی)

ہوکھن۔ سٕے لاغر گژھن۔

چانٛچہِ نور۔ ۱۔ ہونہِ بچن بیترٕ ہُنٛد سبٕھا جاد چٕھو چٕھو۔ ۲۔ دادِ بیتر چہِ سخٕتی ستی کڑ کہِ دِنہِ۔

چانٛد۔ ن۔ مۄل: چانٛد < پراکرت: چندوس: چندٕر]

۱۔ ہیرِ پاوٕن تہٕ برہنگس منٛز بانٛچ جارے ۲۔ سُہ گول نقش یُس ڈٕسِل پتھرٕس بیترٕ سیمنٹ کرن وِزِ منٛز بانٛگ چھُ بناوان۔ ۳۔ ژٕنٛدرٕ شکلہِ کرنہِ آمٕت زیور یا کُنہِ سجاوٹُک چیز بیترٕ۔ ۴۔ سُہ نشانہِ یتھ پٔٹھ گولہِ چلاوٕنٛچ مشق کرنہِ چھےٚ یوان۔

چانٛد مأری۔ أکس گٔنڈتھ نشانس پٔٹھ گولہِ چلاوٕنٛچ مشق۔

۲۔ سوجارے یتہِ چانٛد مأری کرنہِ ییہ۔

چانسلر۔ مۄل: چانسلر < انگ: چانسلر Chancellor]

یونیورسٹی ہُنٛد سارٕوے کھوتہٕ بوٚڈ عہدٕ دار یا ژیٹھ۔

چانٛگہِ۔ ن۔ مۄل: چانٛگ <؟ تبتی یا چینی لفظ]۔

سانٛگل۔ یُس سانٛگ لاگہِ۔ مُچلہِ لاگن وول۔

ڈامبل۔ ڈُٹھے تژاوتھ پنٕن مطلب پوٗرٕ کرن وول۔

چانٛگہِ لاگُن۔ سانٛگ لاگُن۔ ڈُٹھے تژاوٕنی۔ ڈامب لاگُن۔ مُچلہِ لاگُن۔

چاوا۔ ن۔ مۄل: چاو < س: اِچھا۔ م،ہ: چاو۔]

۱۔ (کانٛہہ کأم بیترٕ کرنُک) سٕے شوق۔ ٹوٗٹو۔

۲۔ رکمام۔ چاکر۔ بوش۔

چاورٹُن۔ دبماغ دار پأٹھی ہُن۔ کمامس منٛز ہُن۔ نس تالہِ لٔدتھ ہُن۔ ہُلی بٔڈمی ہاوٕنی۔

چاو۲۔ اکہِ قسمُک پھبرٕ ن ہیوٗہ یتھ نالس تہٕ تونٕس تل بٹن لأگتھ آسان چھُ۔

چاوُن۔ ن۔ مۄل: چاو < س: چمنہِ۔ چٕم]۔ ترٕلیش یا بینہِ کانٛہہ ترٕل چیز چنہِ خاطرٕ دیٕن۔ چوٗن دیٕن۔

۲۔ تموک یا سگریٹ بیترٕ کانٛسہِ گٔن پلناوتھ دِہ دیاوِ ناوُن۔ ۳۔ زمین بیترٕ سگہِ ناوُن۔ زمینس سگ دیٕن۔ ۴۔ کُنہِ چیزس ترٕل مادٕ شٔرٕ ؤپراوُن۔ م: رنگ چاوُن۔ ۵۔ گاو دود ہینہِ برونٛٹھ ووٗژھ تژاوُن۔ پنہٕ وُن۔

(گاو) چاوٕنی۔ گاو دود ہیوٚن۔ دویُن۔

چاہ۔ ن۔ مۄل: چاہ < ف: چاہ]۔ ۱۔ سبٕھا سوٗن تہٕ بوٚڈ کرٕ ؤر۔ ۲۔ آبہِ دوب یا کھوڑ۔

چاہس گژھُن۔ ۱۔ چاہس پھٔٹُن۔ دِوبس پھٔٹُن۔

۲۔ (ورگہ پأٹھی) رُسوا گژھُن۔ خجل گژھُن۔

چاہس وٕسُن لایق گژھُن۔ بُتھ دیُن لایق نہٕ روزُن۔ سٕے خجل گژھُن۔

چاہِ زنخداں۔ سُہ لوکٕٹ دوب یُس کانٛسہِ ہونگنہِ پٔٹھ آسان چھُ۔ یہ چھُ خوٗبصوٗرتی ہُنٛد اکھ نشانہِ مانٛنہِ یوان۔

چاہ گٔن راچاہ درپیش۔ یُس بیٚیس کٕیت چاہ کھنہِ

تس چھُ پانہٕ سے بُتھِ یوان تہٕ ڈٕپتھ گو بدس پچھے بٔڈی پانہٕ سے ولنہٕ یوان۔

چاہ گرٕھُن۔ (ورگہٕ) زٕیُس گرٕھُن۔سخ شرمنٛدٕ گرٕھُن۔

چاہتھ۔ م۔مؤل: چاہت <ہ: چاہت]۔ا۔یژھ۔ خاہش۔۲۔لول۔ماے۔

چاے۔م۔مؤل: چاے <چینی: ژا]ا۔اکہِ خاص قسمکہِ ؤتھریم گژ کناوِتھ پَنہٕ یوان چھِ۔۲۔یمہٕ نہٕ ؤتھرن گژ کہٕ ؤنِس آبس منٛز کڑنہٕ آمُت رس یُس دودتہٕ نۄن یا کھنٛڈ بیترٕ رلٲوِتھ چوان چھِ۔ ۳۔(ورگہٕ پٲٹھۍ) کوٗژھ۔رُشوتھ۔مِٹھٲے۔ بخشش۔

چایہِ چونٛچہِ۔چاے پھرٕنک چونٛچہِ۔

چایہِ دٲنی۔ا۔چاے تھاونک بانہٕ۔ٹی سٹک اکھ نٲر ہیوٗ بانہٕ یتھ منٛز چایہِ آب چھِ تھوان۔تیژ چاے یتھ اکھ دٲنی وزن آسہِ۔

چایہِ دیۄن۔لوکُٹ چھونٛپ۔

چاے دِنی۔ا۔(ل۔م) چاے چاوُن۔چایہِ باپتھ ہارٕ دِنہِ۔۲۔مۄزوٗرِ علاوٕ کینٛہہ دیُن۔بخشٲیِش دِنی۔ ۲۔(ورگہٕ پٲٹھۍ) کوٗژھ دیُن۔رُشوتھ دیُن۔

چاے کڈٕنی۔ا۔چاے رسہٕ کڈٕنی۔چاے پاکہٕ ؤنی یُتھ اتھ رنگ نیرِ۔۲۔بخشٲیِش یا کوٗژھ بیترٕ ہیۄن۔

چاے نیرٕنی۔چایہِ رنگ نیرُن۔شیری چاے دود

تژ اونس لایق تیار گرٕھنی۔۲۔(ورگہٕ پٲٹھۍ) پانس کیُت کینٛژھا نیرُن۔پَلہِ پیۄن۔

چٕرِ ہاکھ۔ن۔مؤل: چٕرِ ہاک۔]اکہِ قسمُک ہاکھ یُس (رٕبیع فصلہِ منٛزی) وُنٛی کھسان چھُ۔چٕرم۔

چٕڑیا گر۔ن۔مؤل: چٕڑیا گر <ہ: چڑیا گھر]۔سو جاے یتہٕ مختلف زُوٕ ذٲژ جانور بیترٕ لۄکن ہاونہٕ باپتھ موٗحفوٗظ پٲٹھۍ ہین تھاونہٕ۔

چٕشم ا۔م۔مؤل: چٕشم <ف: چشم]۔ا۔اٟچھ۔۲۔ژرنہِ ہُنٛد سوراخ۔

چٕشم بدگالُن۔ا۔تاویز۔بیترٕ زالُن یُتھ نہٕ کانٛسہِ ہنٛز نظر پورِ۔۲۔تیُتھ کانٛہہ پاے کرُن یُتھ نہٕ کانٛسہِ ہنٛز اٟچھ لگہِ۔

چٕشم بٔدی گرٕھُن۔اٟچھ لگنہٕ ستی خراب گرٕھُن۔ اٟچھیٹہِ ہنٛز نظر ہُنٛد اثر گرٕھُن۔کمزور گرٕھُن۔ پنہٕ پنہٕ گرٕھُن۔بدنظر لگٕنی۔

چٕشم دید۔ا۔اٟچھو وُچھمت۔م، چٕشم دید واقہٕ۔ ۲۔سُہ یمی اٟچھو وُچھمت آسہِ۔م، چٕشم دید گواہ۔۳۔دڑیٹھمان، اٟچھن بروٗنٛہہ کنہِ۔

چٕشمن پیٹھ۔(ورگہٕ) بڈٕ خُشی سان۔

چٕشمن منٛز جاے کرٕنی۔سبٹھا لول برُن۔

چٕشمن ہُنٛد گاش۔اٟچھ گاش۔(ورگہٕ) سبٹھا ٹوٹھ۔

چٕشمن ہُنٛد گاش زالُن۔سبٹھا میحنتہٕ سان کٔسب کٔرِتھ اٟنسہٕ ٹوٗنک کماوُن۔

چٔشمہِ بَد۔ نظرِ بَد۔ سوٗ اَچھ یوٗسہٕ کانٛسہِ لگہِ۔ ڈانٛٹھ۔

چٔشمہِ بَد دوٗر۔ (اٰہی پُرٛژھی) نظرِ بد نشہٕ رٔچھنے۔ کانٛہہ بلایہِ مہٕ پوٗری نے۔

چٔشمہٕ دوکھ۔ اَچھ منٛز کٹُر۔ ازروٗن۔ ناخوش کرٕنۍ۔

چٔشمہِ ناپاکھ۔ یُس زنانن بدنظرِ وُچھِ۔

چٔشمہٕ لوسنہِ۔ اَچھ لوسنہِ۔ اَچھن زوٗن لگٕنۍ۔ اَچھ پٔٹۍ گرٛژھنہِ۔ وٕنۍ دِوان دوان اَچھن تیل یُن۔ اَچھ تھکنہِ۔

چٔشمہِ وَندنہِ۔ اَچھن مَتھُن۔ ۲۔ بلایہِ لگُن۔ قوربان گرٛژھُن۔ ۳۔ (ورگہٕ پاٹھی) شیرس پیٹھ جاے کرٕنۍ۔ تالہِ پیٹھ ہیوٚن۔ (ٹاٹھنیا ریار فاقہٕ کٔنۍ) سارِوے کھوتہٕ ٹوٹھ چیز آینن تھاوُن۔

چٔشم ۲۔ ۱۔ رَچ یا امچہِ لنٛجہ ہنٛز سو جاے یتِھ اتھ پنہٕ وٕتھرِ چھُ نیران۔ ٹوٗر پھٹنچ جاے۔ ۲۔ پیوٗنٛدُک اکھ قٕسم۔

چٔشمِ پیوٗنٛد۔ اکھ کُلچ چٔشم کوٗرِتھ کڈِتھ دوٗیمس کُلس کوٗرمُت پیوٗنٛد۔ اکہِ کُلچ چٔشم دبلہٕ سان ژِلتھ دوٗیمس کُلس ژٕٹھ کیٚتھ کٔرِتھ وَہراٚژ اندر لاگنۍ یُتھ زَن اتھ موٗک بیاکھ یا بہتر قٕسم پیٚیہِ۔

چشماشاہی۔ ڈل بٹھس پیٹھ گپکار طرفہٕ بالہِ دامنس تل اکہِ ناگُک ناو یتہٕ موغل بادشاہوا کھ جان باغ بنوومُت چھُ، امہِ ناگُک آب چھُ شرٛپنس کٕیُت سبٕتھا جان مانِنہٕ یوان۔

چٔشمہِ بُلبُل۔ لاچھک یا چکہٕ پٔٹیک اکھ قٕسم۔ اکہِ قٕسمُک نقشہِ۔

چٔشمہٕ۔ ن۔ موٗل: چٔشم < ف: چشمہ]۔ یتہٕ نٕس آب وُزان آسہِ۔ ناگ، پوکھر۔

چِکش۔ چِکِش۔ م۔ موٗل: چکش < ف: چَکش]۔ وُتھ۔ پشپن آب۔ زِمینک سرٛیہہ۔ ۲۔ زٕہرِ چ لمہٕ۔

چکٕر۔ چٔسکہٕ۔ شیر۔ ژاپھ۔

چکٕر اژٕنۍ۔ (کُنہِ چیزُک) چٔسکہٕ اژُن۔ ژاپھ اژٕنۍ۔

چلہِ راوُن۔ وُچھو "چلاوُن" مانے ۵۔

چنگیری۔ م۔ موٗل: چنگیر < ہ: چنگیر]۔ اکہِ قٕسمچ لوکٹ زانٛن۔

چاٲبۍ۔ م۔ موٗل: چابی < پرُتگیزی۔ چھوے۔ مُ، ہ: چابی]۔ ۱۔ کوٗنز۔ یا بیٚیہِ کانٛہہ یُتھ ژھل مُژراونہٕ یا دِنہٕ باپتھ آلہٕ۔ ۲۔ گرِ بیترِ ہنٛز کمان چارنُک آلہٕ۔ ۳۔ ڈبر بیتر کسنُک آلہٕ۔

چاٲبۍ دِنۍ۔ ۱۔ کانٛہہ ژھل یا گرِ ہنٛز کمان بیترِ پھرٕنۍ۔ ۲۔ کانٛہہ گرس منٛز اُنُن۔

چاٲبۍ کسٕنۍ۔ ۱۔ ڈبرِ بیترِ رٔنٛجہ ستی چارٕنۍ ۲۔ گنڈس منٛز رٔٹُن۔

چاٲبۍ لگٕنۍ۔ (ورگہٕ) گرس منٛز یُن۔

چاٲڑ ۱۔ ٹکی۔ صابنہٕ یا تھنہِ بیترِ ہُند لوکُٹ وۄر۔

چاٲڑ ۲۔ گُرس مَند نچ کہے

چاٲڑ ۳۔ لاگہٕ متہٕ سیمنٹک اکھ تختہٕ۔

چاٲر۔ م۔ موٗل: چار < پراکرت: چار] اکھ وٕتھرِ دار گاسہٕ ذاتھ یوٗسہٕ چاروٲن کھنبس چھے لگان۔

چاکہ۔ "چاک" لفظُک جمع۔ پھرٕ اٹہٕ۔ رُمہٕ۔

چائے کی گرٛھنی ۔ رُمہٕ گرٛھنہٕ (خاصکرِتھ پھٹنہٕ سٟتی)

چالٕی ۔ م ۔ مؤل: چالٕی > س: چَل] ۔ بوش ۔ تھُر ۔ کمام ۔

ژھوکھ ۔ پننہٕ بجرُک تہٕ مرتبک سبٹھا جاد گمان ۔

چالٕی کھسنی ۔ بوش کھسُن ۔ ٹیٹھ کھسنی ۔ کمام کھسُن ۔

ہنگہ تہٕ منگس پٹھ پُنن پان تھوٚدتہٕ بوٚڈ ہاسُن ۔

۲ ۔ کانٛسہٕ نش پننی تاریف بوٗزِتھ خوش گرٛھُن ۔

پھر گرٛھن ۔

چالٕی مٲشراونی ۔ ٹیٹھ والنی ۔ پیری پیری والنی ۔

چانٛدی ۔ م ۔ مؤل: چانٛدی > ہ: چاندی ÷ پراکرت: چنٛدرکا]

روپھ ۔ اکھ موٗلُل سفید داتھ یتھ یٕژہ پاٹھی وَس چھِ

بناوان ۔ ۲ ۔ روپیہٕ ۔ دیار ۔ مِ: یہ گیہٕ چانٛدی ۔ ۳ ۔ بوٚڈ

فٲیدٕ ۔

چانٛدی چانٛدی ۔ روپے روپیہٕ ۔ عٲشی عٲش ۔

چِبُل (چِبوٗل) ۔ ن ۔ مؤل: چبل حف: چہٕ + پراکرت: بول] ۔

(شُرس بیترِ) مہہ مہہ ۔

چِبلہٕ چبلہٕ کرُن ۔ شُرس اپُز مہہ مہہ کرُن ۔ شُر نکھن

کھارُن ۔ (ہزلہٕ پاٹھی ونہٕ یوان) شُرِس پزنہٕ

پیٹھی مہہ مہہ کرُن ۔

چِبلہٕ چبلہٕ گرٛھُن ۔ (ہزلہٕ پاٹھی ونہٕ یوان) شُرِس

مہہ مہہ گرٛھُن ۔ شُر نکھس کھسُن ۔ شُر زٕ رولدُن ۔

چِچہ، چِچہ کون ۔ ن ۔ مؤل: چِچہ کان > مُ ہ: چِچڑ = مراٹھی ۔

چِڈا] ۔ سُہ یُس اَچھ اڈٕ وَژھے ہشہٕ روزان

آسُن ۔ یُس لیگہٕ سٟتی اَچھ بُرتھ آسن ۔ سُہ یُس

اَچھن چِپر آسہٕ وسان ۔

چِپر ۔ م ۔ مؤل: چِپر > مُ ہ: چِپٹپر] ۔ اَچھن ہُنز لِگ ۔

چِپُر ۔ یُس اَچھن چِپر آسہٕ وَسان ۔

چِٹہٕ ۔ ن ۔ مؤل: چِٹ > ہ: چِٹا] ۔ چھوت شہین ہیوٗ، صاف

تہٕ سفید ۔

چِٹہٕ ہور ۔ ۱ ۔ ٹچہ ہور ۔ ۲ ۔ شہین چھکرِتھ کُنہٕ جایہٕ

جایہٕ آسُن ۔ ہُتہٕ یتہٕ شہین چھکرِتھ آسُن ۔

چِٹھ ۱ ۔ ن ۔ مؤل: چِٹھ > انگ: چِٹ] کلیپر سٕنز لاسن ۔

چِٹھ ۲ ۔ چِٹھہٕ ترٛاوُن ۔ ن ۔ مؤل: چِٹ > س: چِتر] ۔

کُنہٕ خاص وٕطیر موجوٗب بدٕ کڈُن ۔

چِٹھی ۔ م ۔ مؤل: چِٹھ > ہ: چِٹھی] ۔ ۱ ۔ خط پتٕر ۔ سُہ کاکز

یتھ پیٹھ کانٛہہ پاٖغام یا خوش خبر بیترِ لیکھِتھ کانٛسہٕ

سوزنہٕ یِیہ ۔ ۲ ۔ ڈاکٹرس بیترِ سُند نوسخہٕ یتھ پیٹھ

بمارٕ سُند ناو تہٕ دوا بیترِ دٕرج آسہٕ ۔

چِٹھی رسان ۔ ڈاکہٕ وول ۔ چِٹھہٕ بانٛگرن وول ۔

چِچہ ۔ م ۔ مؤل: چِچ > س: چوٗچی] ۔ لوٗکٹ لوٗکٹ بَبہٕ ٹینٛڈی ۔

پھٹہٕ وٕنی مومہٕ ٹینٛڈی ۔ ببہٕ ٹوٗری ۔

چِچہ بَنٛد ۔ وَچھہٕ وٕلیٛن ۔ باڈی ۔

چِچہ ہارے، چِچرارے، چِنٛچہٕ رارے ۔ ۱ ۔ چِپن چِپن ۔

خچہ خچ ۔ ۲ ۔ (نکٕلبن شُربن ہُنٛد) سخ شور کرزکہ ناد ۔

چٕرٕن ۔ ۱ ۔ اَنٛتہٕ وانٛتھ یا اَنٛدرم یمن چربی بیترِ سٟتی آسہٕ ۔

موچہٕ ۔ ۲ ۔ زٕ ہیرچ لمہٕ ۔ ۳ ۔ پچش ۴ ۔ (ورگہ

پاٹھی) سیتھ ۔ ژھرٕ ژھرٕ تھ ۔

چِرأے ۔م ۔مۆ ل: چِراے <پڑا کرِت :چیر]ا۔اُری کٔشی ہٕنز لاگھ ۔لٔکر چیر ہٕنچ مۆ زۆرۍ ۔۲۔اُری کٔشی ۔

چِرِوچِرِو ۔< آوازِ پیٹھ] ہارٕن تہٕ ژرٕن ہُند بول بوش ۔

ٹرِوٹرو۔

چِر ۔وُچھو ''چیر''

چِرِ کھ ۔پاکھ ۔پأل ۔

چِرۍ وِ ۔مۆ ل: چِرو <م: ہ: چِڑوا]۔ا۔ تۆملس یا تَس بناۓوِہ اکہِ قٕسمچ ژُر َکنۍ (تۆملس گرٛکہٕ وِنہٕ آبہٕ بُسرِ ستی نَرم گرِتھ تہٕ ہو کھنأوِتھ یمہٕ ژرٕ ٛیچہٕ ہشہٕ بناونہٕ یوان چھےٚ)

چِرۍ وِ گوٚر ۔چِرۍ وِ بناوَن وول تہٕ کٔنن وول ۔

چِرۍ وِہن کھٔسُن ۔ا۔ (ورگہٕ) لٔبن تہٕ موٗنہن کھٔسُن ۔ درواز آستھ تہٕ دوٚسو تہٕ دیوارو پیٹھٕ کھٔسُن ۔ (ورگہٕ)۲۔الأنٛدہن تھپہٕ دِنہٕ ۔

چِر چِر کرُن ، لاگُن ۔پرِ پرِ کرُن ۔ بکھ بکھ کرُن ۔ ٹلی بکھرِ لاِئنی ۔

چِر گیٚش ،چِرۍ گیُش ۔ن ۔مۆ ل: چِرۍ گیش]۔ا۔ہارٕن ژرٕن ہُند شور ۔۲۔(ورگہٕ) ووسہٕ دژ وسہٕ ۔ شوریا کرٛکہٕ ناد بیتر یُس گُنہٕ شادِ ہٕنز جایہ ووتھہِ ۔ کٔبن نکٔبن شُرٕن ہٕندِ گٔنڈ ٹنگ درو کنٛگ شور ۔

چِرمہٕ ۔اکہِ قٕسمُک کچھ کُل ۔

چِق ۔م ۔مۆ ل: چِق <تُرکی/ف: چِق ۔] بأنسہٕ کانٛہن ہُند وۆ نمت پردٕیُس دارٕن دروازن تراونہٕ یوان چھُ ۔

چِکَن ۔ن ۔مۆ ل: چِکن <چِکَن] ٹوٗپہٕ کأم ۔سوزنہٕ کأم ۔ کپرس بیتر ہرٕشہٕ ستی نقش بیتر بناونچ کأم ۔

چِکَن دۆ ز ۔ٹوٗپہٕ گوٚر ۔یُس کپرس ٹوٗپہٕ کأم آسہٕ کران ۔

چِکَن کڑٕ نی ۔ا۔ٹوٗپہٕ کڑنہٕ ۔ پلوس بیتر کلاباتہٕ ستی یا دوو بیترِ چھأوِتھ پوٗش بناوٕنی ۔۲۔(ورگہٕ پأٹھی) گٔنڈٕ گری کرٕنی ۔تأنٛتھ کھارٕنی ۔

چِکَن کار ۔ا۔سُہ پلو یتھ ٹوٗپہٕ کأم کرنہٕ آسہِ آمٕژ ۔ ۲۔اکہِ قٕسمُک شال ۔کامہٕ دار شال ۔

چکارس نہٕ ہیوٚن ۔چِکار <ف: چہٕ کار] فکری نہٕ کھٔسُن ۔ (کانٛہہ اکھاہ) کھنہٕ مانُن ۔

چکہٕ چاو ۔ن ۔مۆ ل: چکہٕ چاو <؟: چِھکار+ اِچھہ]ا۔(جوأنی ہُند) مدٕ یا جوش ۔یاوَن یٹھ ۔۲۔دَگہٕ دَگہٕ ۔

چکُٹ ۔ن ۔مۆ ل: چکٹ <ک: چےٚ + کٹہ <س: چَم + کٹہ ۔م: پکٹ <پو+ کٹہ]۔دوِدٕ شُر ۔ دود چوٗون شُر ۔ ہزلہٕ سان تس وَنان یَس بۆ ڈٕ آستھ تہٕ شُری لأز کرِ یا نا تجربہٕ کأری ہاوِ ۔

چکھ ،چٕخ ۔م ۔مۆ ل: چک <س: چِھکار ، پراکرت: چکار]۔ ا۔زأوِج تہٕ زیٹھ کرٛکھ یوسہٕ کٔنن ژٕرِتھ گژھ ۔ زأوِج تہٕ زیٹھ کرٛکھ یوسہٕ دادِ گہِ یا خطرِ وِزنیر تھ ژلان چھےٚ ۔۲۔انٛجن یا مشینہٕ بیترِ ہٕنز سیٹی ۔

چکہٕ چکھ ۔چکہٕ تہٕ چکہٕ ۔کرٛکہٕ ناد ۔کرٛکہٕ کرٛکھ ۔ (خاصکرِتھ شُرٕن ہُند)جوٗش ۔

چکہٕ ناد ۔یہ لفظ چھُ عوٗ موٗمن کرٛکہٕ نادس ستی یوان ۔ م: کرٛکہٕ ناد چکہٕ ناد ۔کرٛکہٕ ناد ۔کرٛکہٕ کرٛکھ ۔

چکرٕ ہارے۔ کرٕ کہٕ ناد۔ شور (شُرٕ بن ہُنٛد یا ہار بن
ژُر بن ہُنٛد)

چل۔ ن۔ مؤل: چل <؟ س: کیلہ]۔ ۱۔ زٔمینس ٹھکنٕچ
کج۔ کوٗٹ یال لوٗٹھ بیترِ یتھ زٔمینس ٹھکنہٕ باپتھ
اکِہ طرفہٕ پیوٗت ہیوٗ آسہِ کڈنہٕ آمت۔ ۲۔ ٹِکیٖل۔

چلس گنڈُن۔ ۱۔ چاروِے گدوم نالی تژٔ اوٗتھ۔
ٹِکلِس ستیٚ گنڈِتھ تھاوُن۔ ۲۔ (ورگہٕ پأٹھی)
بنٛد کرُن۔ پھیرِنس تھورِنس بٔندِش کرٕنی۔ کاژ کرُن۔

چلہٕ جوٗرٕ۔ کوٗٹ یا تھم یُس لالٹین بیترِ تھونہٕ باپتھ
سرٕکہِ بیترِ اکِہ طرفہٕ دِنہٕ آسہِ آمت۔ بجلی کوٗٹ۔

چل وٲلُن۔ ۱۔ زٔمینس ٹِکیٖل وٲلُن۔ ۲۔ (ورگہٕ پأٹھی)
ضرٕب دیُن۔ ترٕم تارُن۔ نوقصان واتہٕ ناوُن۔

چلم چی۔ م۔ مؤل: چلپچی <ترٕکی: چلم چی] اتھہٕ بُتھ چھلنٕچ
تگأری یا تیٚتھے کُنہٕ داتک بانہٕ۔

چلأسی تموک۔ تمأکُک کلأیٖک اکھ قسم۔ سبز پوشہٕ دارا اکھ تمأکُک
ذاتھ۔ (ورگہٕ) سُہ تموک یُس سبٕٹھا گوب آسہِ۔

چِلکی۔ م۔ مؤل: چِلکی <م: پنجأبی۔ چلکی]۔ کِنگنی یوسہٕ تاسس
دِوان چھہِ۔ تاسہٕ پٹھن ہنٛز ترتیب ڈلنٕچ کأم۔

چلکھ۔ کأنہہ کار بار یا باپار بیترِ ورتاونک طرٕیقہٕ۔ کارٕ
بارُک ورتاو۔ رِواج۔ روش۔

چلکھ نیرٕنی۔ کار بار بیترِ ورتاونک کأنہہ نوٚ طرٕیقہٕ
ازماوُن۔ رِواج نیرُن۔ روش نیرُن۔ نوٚو طرٕیقہٕ
جأری سپدُن۔

چِلم۔ م۔ مؤل: چلم <ف: چلم] جٕجیٖر۔ ہُنٛد سُہ گڈی دار
بانہٕ یتھ منٛز تموک تہٕ تیوٗنٛگُل تھوان چھہِ تہٕ یُس
پِستس پٹھ آسان چھُ۔

چِلم چیٚنی۔ جٕجیر ورأے چِلمہِ ستیٚ تموک یا چرٕس چوٚن۔

چِلم کرٕنی۔ ۱۔ (ورگہٕ پأٹھی) سورٕے کھیوٚن۔ سأری
سے ژاس کرٕنی۔ کھاتہٕ پھیپتہٕ کرُن۔ ۲۔ موقوٗف
کرُن۔ ٹلِتھ تھوٗن۔ ۳۔ یَب کرُن۔

چِلہٕ۔ ن۔ مؤل: چل <ف: چِلہ]۔ ۱۔ ژتجہہ دوہ۔
۲۔ اعتکافکی ژتجہہ دوہ۔ ۳۔ اعتکاف۔ گوشہِ
نشیٖنی خلوکھ ہیتھ (دٕہن یا ژتجہن دوہن) یادِ
خودا کرُن۔ ۴۔ وٕنٛد۔

چلس اژُن۔ ۱۔ اعتکافس ہیُن۔ ژتجہن دوہن یا ماہ
رمضانس منٛز پتیٚمین دٕہن دوہن مُشید بیترِ منٛز
خلوکھ ہیتھ یادِ خودا کرُن۔ ۲۔ الگ ہیُن۔ لوٚب
ہیتھ ہیُن۔ ۳۔ (ورگہٕ) دارِ برٕ تژٕ وِپرٕتھ ہیُن۔

چلس ہیُن۔ وٗظیفہٕ بیترِ کماونہٕ باپتھ گوشہِ نشیٖنی
کرٕنی۔ اعتکافس ہیُن۔ کُنہٕ خلوکھ جایہِ اکس
مقررٕ وقتس تام ہیُن تہٕ یادِ خودا کرُن۔

چلے خورد۔ سردی ہٕنٛدی منٛزِمی وُہ دوہ۔ چلے کلانہٕ پتہٕ
وُہ دوہ۔ اکہٕ تریہمہِ جنوری پٹھہٕ گنوہمہِ فروری
تام وٕنٛدکی دوہ۔

چلے کلان۔ بوٚڈ چلہٕ۔ سردی ہٕنٛدی گوڈنکی ژتجہہ
دوہ۔ وٕنٛدکی ژتجہہ دوہ۔ زٕتووُہمہِ دسمبر

پٔتھہٕ تہٕ ہمہٕ جنوری تام وَندٕ کۍ دوہ۔

چلہٕ بچہٕ ۔ سردی ہٕنٛدی پٔتمۍ داہ دوہ ۔ وَندٕ کۍ پٔتمۍ داہ دوہ۔ وُہمہٕ فروری پٔتھہٕ گنٛزٕ ہمہٕ فرؤری یا اول مارٕچ تام وندٕ کۍ دوہ۔

چلہٕ کڈٕن ۔ ا۔ اعتکاف پٔرٕ کرُن ۔ ۲۔ (ورگہٕ) سختی ژٕلنۍ۔ کُنہِ سےٚ پانس مُصیبتھ پیٚون۔

چلہٕ کوٗٹھر ۔ ا۔ لوٗکٕٹ کمرٕ یتھ منٛز کانٛہہ چلس بیہہ۔ ۲۔ لوٗکٕٹ کُٹھ یتھ دارِ برتڑٕ پرِتھ آسَن ۔ انہِ گٹہٕ کوٗٹھر۔

چلہٕ گز ۔ تمہ ژور ڈنٛڈٕ یمہ مکانس بیترٕ کِن دِنہٕ وِزِ کوٗنہٕ ژون نشانہٕ پرٕ ٹھکتھ تھاوان چھِ۔

چلہٕ گز ہیٚوٗ روزُن ۔ ژٕکٔل ہیٚوٗ روزُن۔ أکی سےٚ جایہِ وِودِنی روزُن تہٕ حرکتھ تہٕ نہٕ کرٕنۍ۔ بُتھ ہیٚوٗ روزُن۔

چِلکی ۔ م۔ مۄل: چِلکی <ہ: چلکی] کٔشیرِ ہُنٛد اکھ پٕرون سِکہٕ یتھ داہ آنہٕ مول اوس۔

چناب ۔ جمٕی علاقہٕ منٛزی پکہٕ وُن اکھ دٔرِ یاو ۔ چندرٕ باگا۔

چٕنٛی ۔ م۔ مۄل: چِن <چینِن ۔] ۔ بُڈٕ طیچ تھزٕ ژٕندرٕ ریوٚ ڈوٗک۔

چندانہٕ ہیٚوٗ ۔ شۄبہٕ وُن ۔ رٕنبہٕ وُن ۔ ناز ہیٚوٗ۔

چٕو ۔ ن ۔ مۄل: چوٕ <س: چٕرٕ و ۔ م ہٗ: چُوا: گگُر] ۔ ا۔ لیدرِ رنگہٕ اکھ ژٕندٔر ہٕٹ ۔ ۲۔ بادام شکلہٕ ٹیوٗک۔

چوٹیوٗک ۔ ڈبکس کوٗرمت بادام لوٗکٕٹ پہن ٹیوٗک۔

چوٕ پٕوت ۔ لوٗکٕٹ کوکرٕ پٕوت یُس چِوچِوکران آسہٕ۔

چھأری مہٕ اسمانہٕ کرٕ کہٕ دِنہِ ۔ ا۔ دۄرِ پٔتھ یا سبٹھا ہیوٗر کھٔسِتھ کرٕ کھ لاٚیِنۍ ۔ زور کرٕ کھ لاٚیِنۍ ۔ ۲۔ زورٕ زورٕ کرٕ کہٕ دِنہٕ ۔ وَدُن ۔ فٔریاد کرُن۔

چھأری مس اسمانس تام کرٕ کہٕ دِنہٕ ۔ ا۔ تیوٗت زورٕ کرٕ کہٕ دِنہٕ یتھ سبٹھا لُکھ بوزَن ۔ ۲۔ (ورگہٕ پأٹھی) کانٛہہ سِرٕ کتھ تیتہٕ تھدٕ وٕنۍ یتھ سأری بوزَن۔

چیرمین ۔ ن ۔ مۄل: چیرمین <انگ: چیرمین (Chairman)] صدٕر ۔ کُنہِ مجلسہٕ ہُنٛد زیٹھ۔

چِیتھ ۔ ا۔ سُہ یُس شُرٕ بن بأژن کانٛہہ ۔ کوٗنجوٗس ۔ کوٗنڈ ۔ ۲۔ کم جِگرٕ ۔ یُس وانٛتھ لوٗکٕٹ آسہٕ ۔ تنگدِل۔

چید ۔ مۄل: چید <ف: چیدہ] ژارنہٕ آمٕت ۔ ژأرِتھ ۔ خاص ۔ ذأژٕل۔

چید چید ۔ ژأری ژأری اوٚنمُت ۔ خاص خاص۔

چیر ا ۔ ا۔ چار ، ژٕبل ، دباوٕ دباوٕ ستی کٕسُن ۔ ۲۔ وُٹھُن ۔ (زیوٗسہٕ أدرٕ بن پلون بیترٕ آب کڈنہٕ وِزِ چھِ دِوان ۔ مُرُن ۔ م ، پلوٗ چیرٕنی ۔ گردَن چیرٕنی ۔

چیرِ ۔ چأرِتھ ۔ دبأوِتھ ۔ کٔسِتھ۔

چیر چار ۔ ا۔ چیرُن تہٕ چارُن (پلو بیترٕ) ۲۔ لوٗکہٕ اہٕ ساتس منٛز ژٕبلہٕ ژٕبل۔

چیر دیُن ۔ ا۔ چیرُن ، دباوُن ۔ ۲۔ ورٕ دیُن (کُنہِ أدرِس پلوس بیترٕ) مُرن دِنی ۔ وُٹھن دِنی۔

چیر ۲ ۔ ن ۔ مۄل: چیر <پرٕاکرت: چیر <س: چیر] ۔ آرٕ بیترٕ ستی کُنہِ موٗنٛڈِس بیترٕ وولمُت کھٔش۔

چیر تڑ اوُن ۔ موٗنٛڈِس بیترِ لیٖترٕ وألنۍ۔

چِر والُن ۔ کُنہِ مۆنٛڑس بیترٕ ہیٖرٕ پیٹھ بۄن تام لیٛئرٕ سٟتۍ کھٔش والُن ۔ کانٛہہ گیل بیترٕ تالہٕ پیٹھہٕ تالہِ تام لیٛئرٕ سٟتۍ چیٖرٕ نۍ ۔

چیٖرُن ا۔ ن ۔ مۆل: چیٖر < س: چیٖرنہ]۔ ا۔ کۆنٛس بیترٕ لیٛئرٕ وانٛنۍ ۔ آرٕ سٟتۍ یا لیٛئرٕ سٟتۍ مۆنٛڑس بیترٕ کھٔش والُن ۔ ۲۔ چھلہٕ تہٕ پھلہٕ کرنہٕ ۔

چیٖرُن ۲۔ ا۔ دباوُن ۔ ژٔبل اُنُن ۔ دباوٕ سٟتۍ کٔسُن ۔ ۲۔ کُنہِ اُدرِس یا ترچیٖرس آب بیترٕ پشپاوُنہٕ موکھ ورد دیُن ۔ وُٹھن دِنۍ ۔ مۆرُن ۔ مُرن دِنۍ ۔ اَتھس منٛز ٔیتھ کُنہٕ چیٖزس تیٚوٗت چار دیُن ییٚتھ امہٕ منٛزٕ پۆنۍ یارس بیترٕ نیٖرِ ۔ ۳۔ (ورگہٕ پٲٹھۍ) گُنزرن ۔ وۆج وۆج دیُن ۔ لۆکن منٛز بدنام کرُن ۔ کانٛسہِ اِحساس گرِتھ سُہ پھرِ پھرِ وٕنُن ۔ چھلُن ۔

چیٖرِ تھ ہیوٚن ۔ وُچھو "چیٖرِ چیٖرِ ہیوٚن"

چیٖرُن دۆل گرٕھُن ۔ (ورگہٕ) گیر گرٕھُن ۔ ولنہٕ یُن ۔ ہیٚنہٕ یُن ۔

چیٖرِ چیٖرِ کڈُن ۔ ا۔ پیٛنتہٕ پیٛنتہٕ تہٕ رٔژرٔژ واپس ہیوٚن ۔ ظلمن تہٕ زبردٔستی کڈُن (کانٛسہِ نِش کانٛہہ پۆنسہٕ یا چیٖز بیترٕ) ۲۔ کُنہٕ کڈرٕ بمارٕ سٟتۍ رٔژ رٔژٕ گلُن ۔ عذابس پیٹھ عذاب گرُن ۔ چیٖرنہٕ یُن ۔

چیٖرِ چیٖرِ ہیوٚن ۔ ا۔ زور زبردٔستی کانٛسہِ نِش کانٛہہ چیٖز حاصِل گرُن ۔ ۲۔ (ورگہٕ پٲٹھۍ) پاداش ٹلناوُن ۔ ۳۔ (گوٗنہٕ ۂن ہُنٛد) پاداش ہیوٚن کھوٗمُت چۆمُت کڈُن ۔ سخ پٔندی کڈُن ۔ یہ کیٚنہہ وۆتمُت آسہِ تمیُک قِصاص ہیٚتھ سُہ واپس کڈُن ۔

چیٖرۍ ا۔ اکھ کٔنڑی دار گُل ۔

چیٖرۍ ۲۔ م ۔ مۆل: چیٖر < س: چیٖری]۔ ا۔ کاکزٕ تُلم بیترٕ یَتھ پیٹھ کیٚنہہ لیٛکھِتھ آسہِ ۔ دستاویز، تحریر ۔ ۲۔ قٔسمتھ از ماونہٕ باپتھ یا فال بیترٕ وُچھنہٕ باپتھ لیٛکھِتھ کاکزٕ تُلی مہٕ ۔

چیٖر ترٛاونہٕ ۔ وار یاہ کاکزٕ تُلی مونٛزٕ کانٛہہ اکھا یا کُنہٕ خاص تید ادچہٕ تُلی مہٕ اَنکہٕ وٕنۍ تُلِتھ کُنہٕ کتھِ ہُنٛد فٲصلہٕ کرُن ۔ (ورگہٕ پٲٹھۍ) اَنکہٕ وٕنۍ کٔنۍ کانٛہہ فٲصلہٕ دیُن ۔

چیٖرِ کڈنہٕ ۔ وُچھو "چیٖرِ ترٛاونہٕ"

چیٖرۍ نیٖرٕنۍ ۔ ا۔ کانٛسہِ ہِنٛدِ حقہٕ چیٖرۍ آسٕنۍ ۔ ۲۔ (ورگہٕ) اورے کیٚنہہ واتُن ۔

چیٖز ۔ ن ۔ مۆل: چیٖز < ف: چیٖز]ا۔ تہٕ یہ بنومُت آسہِ ۔ ۲۔ کانٛہہ تہٕ بےٚ جان وۆجوٗد یا ذاتھ جنس ۔ ۳۔ ہیٚنہٕ کُنہٕ وول سامانہٕ ۔ سودا ۔ مال ۔ ۴۔ (ورگہٕ) تھدِ قِسمُک یا قیٖمتُک کانٛہہ سامانہٕ ۔ وٕس ۔ موٗلُل سامانہٕ ۔ قدر کرنس لایق کیٚنہہ ۔ م: یہ کیٛا گو چیٖز ۔ ۵۔ تہٕ یہ موموٗلی زانٕنہٕ ییٚیہ ۔ م: یہ کُس چیٖز چھُ ۔

چیف ۔ ن/م ۔ مۆل: چیف < انگ: چیف] زیٚٹھ ۔ بۆڈ افسر، افسرِ اعلا ۔ کُنہٕ قبیلُک زیٚٹھ یا سردار ۔

چیف جسٹس ۔ تھدِ عدالتُک ساری وٕے کھوتہٕ زیٚٹھ جج ۔

چیف منسٹر ۔ بۄ ڈۄزیر۔

چپن ۔ا۔ ایشیاہس منز اکھ بڈ مُلکھ ناویُس ہندستان

کس شمالس منز چھُ۔۲۔ سو خاس میژ ییتھ چاپہ

بانہٕ یا باتہٕ چیز بیتر بناوان چھِ۔ ییتھی بانہٕ اُسی

گوڈ گوڈ چپنس اندرٕ ے بنان۔

چپنی ۔ا۔ چینک ، چپنس اندر ربنیٛومُت ۔۲۔ چپنس منز

روزن وول ۔۳۔ سو زبان یوسہٕ چپنس منز بولان چھِ۔

چپں ۔ ن ۔ مؤل: چپں < آوازِ پیٛٹھ]۔ا۔ کھۄزی ہتس

جاناوارٕ سنٛز آواز ۔۲۔ (ورگہٕ پاٹھی) کرٕتھ۔

مِ: چپں تہٕ پھۄرس نہٕ۔

چپں تہِ نہٕ پھورن ، کرُن ۔ کتھ تہٕ نہٕ پھورٕنی ۔

دَم پھٹِ گژھن ۔۲۔ وادنہٕ کرِتھ ہیکُن ۔

چپں چپں ۔ا۔ کھۄزی ہتس جاناوارٕ سنٛز آواز۔

۲۔لوتہِ لوتہِ وَدنچ آواز۔۳۔ گگرٕ سنٛز آواز۔

چپں چپں کرُن ۔ (ورگہٕ)لوتہِ لوتہِ وَدُن ۔ پانس

ستی وَدُن ۔

چینا ۔ ن ۔ مؤل: چینا < ملکہِ چینک ناو]۔ اکھ داں ذاتھ۔

چتش ۔ اکھ گرن ذاتھ ، یوسہٕ یڈ طرفہٕ روپٕڈ چھےٚ آسان۔

چھتی ۔ م ۔ مؤل: چھت <ہ: چھپٹی]۔ا۔ گرِتھ ہچہ

تِلم ، خاص گرِتھ سو یوسہٕ تالو پچن جوڈس پیٛٹھ

لاگنہٕ یوان چھےٚ ۔۲۔ رؤلہٕ پٹ ۔۳۔ گتہٕ تِلم

بیتر ییمہِ پیٛٹھی کیٛل ٹھاسنہٕ یوان چھُ۔

چُٹھہٕ ۔مؤل: چُٹھ <ف: چُست]۔ چٹہٕ مٹہٕ ۔ زۄزہتہٕ کنی

اۄ ردۄر ۔ ویۄ ٹھہ تہٕ ٹۄکہٕ (جوان)

چُٹھکی ا۔م ۔ مؤل: چُٹھِک <ہ: چُٹکی ۔ ؟ س: چُٹ] کنٛیک

مشکاہ تہٕ ڈِیتھ گوسبٹھا کم ژھا ۔ تیٛو تایوٛت نبٹھ

تہٕ اؤنگجہ ستی تُلنہٕ ییہ ۔

چُٹھکی ۲۔ م ۔ مؤل: چٹھک <ہ: چٹکی] داٗر بر بند کرنہٕ

باپتھ اکھ قسمچ ہانٛکل ۔

چٹھکنی ۔ م ۔ مؤل: چٹھکِن <ہ: چٹکنی ۔] یا درواز بند

کرنک اکھ قسمک شسترٕ وتور ۔

چُرم ۔ وُچھو "چُری ہاکھ"

چُرٕ ، چرٕ چرٕس ۔ چۄرٕ چرٕس ۔ پھیکہِ دار چرٕس ۔ چرسہٕ پھکھ ۔

چُرٹ ۔ ن ۔ مؤل: چُرٹ < انگ: شرۄٹ (Cheroot)

< تامِل ۔ شرِت تو ۔] تماکٕ کی ڈٕ تھر ؤلتھ بۄڈ

پھن سگریٹھ ۔ سگار

چُرمہٕ ۔ ن ۔ مؤل: چُرم < س: چۄرمہ]۔ا۔ گوس بیترِ

پیٛٹھ تُوتھ مۄدُر سۄت ۔۲۔ (تُلِتھ) ژاوی جہ

کھنٛجہ ۔ م: اَلو چُرمہٕ ۔ نٕدری چُرمہٕ ۳۔ تنگھ بیترِ

یوسہٕ کنہِ نالِ پلوس بیترِ لاگنہٕ ییہ ۔۴۔ (ورگہٕ

پاٹھی) بزۄکس ۔ چۄرٕ ۔ مِ: گاڈِ تل گژھتھ گوس

چُرمہٕ ۔۵۔ (ورگہٕ پاٹھی) لاٗزم در گرُک

لوکٹ شُریُس سبٹھا پلال پییہٕ کرُن ۔

چُکاو ۔ ن ۔ مؤل: چُکاو < مُ ۔ہ: چُکاو] کُنہٕ چیزُک قیمتھ

مُقرر کرنچ کاٗم ۔ مول طے کرنچ کاٗم ۔ باو وَنُن

یا پزٕ ژھُن (ہنہٕ کنہٕ وِزٕ)

چُکاوُ دُکاو/ چُکاو مُکاو (کرُن) ن۔مۄل: چُکاو دُکاو/ چُکاو مکاو > چُکاو > چُپت + کرِ + دُکاو > پوٚت صدا یا مُکاو > مُکت + کرِ] مول کرُن۔ قیمتک فأصلہ کرُن۔ مول طے کرُن۔

چُکاوُن۔ ن۔مۄل: چُکاو > مُ: ہ: چُکاو] باو یا قیمتھ پڑ ژھُن۔ مول طے کرُن۔ نرخ مُقرر کرُن۔

چُکُن ا۔ مۄل: چُک > پڑاکرت: چُکہ۔مُ:ہ: چُکنا]۔طے سپدُن۔ موکلن۔ اند واتُن۔ خَتم سپدُن۔ (نیاے جگرٕ یا مقدمہٕ بیترِ)

چُکُن ۲۔ (چاپہٕ یا دوِس بیترِ منٛز) نۄن تژاونہٕ باپتھ نۄنہٕ پھۄل بوڑُن۔

چُکِر۔ اکھ لوکٹ گُلہٕ ذاتھ۔ یتھ زرد رنگہٕ پوش تہٕ وۄزلہٕ رنگہٕ پھَل چھِ نیران۔

چُمہٕ۔ اکہِ قسمک زۄبد کوٚنڈ یُس لأرِتھ گرٛھان چھُ۔

چُمہٕ چونٹھ۔ ن۔مۄل: چُمہٕ چانٹ > س: چُمبہٕ] چاپلوٗس خوشامد کرن وول۔ ۲۔ تأریف کرِتھ کأنٛسہِ نِش پان پیٚور کرناوَن وول۔ چاٹکہٕ۔

چُمہٕ کُٹن۔ (ورگہٕ) سُہ یُس کنڈِ کی پأٹھی لأرِتھ گرٛھِ تہٕ تھپے ٹلہِ نہٕ۔

چُمہٕ کُٹن ہیٚوٗ لأرِتھ گرٛھُن۔ سخ اگادِ گرٛھُن۔ تھپے نہٕ ٹٔلُن۔

چُمنی۔ م۔مۄل: چِمنی > انگ: چِمنی Chimney] ا۔ دٕہ نور۔ سو وتھ یتھ پأرٕ کنہٕ بٕھہِ ہُنٛد دٕہ آسہِ نیران۔

۲۔ لَمپک، لالٹینک بیترِ سُہ شیشہٕ یا تتھہِ چیزُک ڈٔلوم نور یمہِ منٛزی گاش آسہِ تران، یُس ہوٚہس ٹھوٚر ہیکہِ رۄزِتھ تہٕ یتھ پأرٕ دٕہ نبر آسہِ نیران۔

چُمُن۔ مۄل: چُم > س: چُمبنہٕ]۔ا (کأنٛسہِ بروٚنٛٹھہٕ کنہٕ) ہُژ رلاگُن۔ عأجزی کرٕنی۔ کأنٛسہِ بروٚنٛٹھہٕ کنہِ کلہٕ نوٚمرأوِتھ روزُن۔ ۲۔ خوشامد کرُن۔ کأنٛسہِ لۄوُن۔

چُمٹہٕ۔ ن۔مۄل: چُمٹ > مُ، ہ: چمٹا]۔ا۔ آتش گیر۔ بُندش۔ اکھ آواز یمہِ چہٕ زُلنٛجہٕ اکھ أکس پیٹھ دباونہٕ ستی کانٛہہ چیز ٹٔلنہٕ ییہِ۔ ٹینہٕ پٹرِ یا دِرِس بیترِ بٕنہ ومُت اکھ اوزار یمہِ ستی تونٛگل بیترِ ٹلان چھِ۔ ۲۔ آتش گیر چالہِ اکھ رونہٕ دار ساز ہیٚوٗ یُس سازندر یا گوسأنی بیترِ چھِ وایان۔

چُناو۔ ن۔مۄل: چُناو > پڑاکرت: چُنہٕ > س: چُنہٕ۔ چہٕ] الیکشن۔ ووٹو ستی نمایندٕ ژارنٛچ کأم۔

چُنأے۔ چۄنہٕ سُرخی رلأوِتھ لداوٕ باپتھ مصالہٕ۔ لداو یتھ منٛز زینہٕ بدلہٕ چۄنہٕ سُرخی استیمال ییہِ کرنہٕ۔

چُنگہٕ اوٗش، چُنگہٕ پھیوٚر۔ "چوٗن پھیوٚر" لفظُک بگار] ہاوٕ باوٕ خأطرٕ أش قطرٕ۔

چُہر۔ ن۔مۄل: چُہر > ہ: چوہڑا]ا۔ شُچھی واتُل۔ ۲۔ (ورگہٕ پأٹھی) موٗ کرتہٕ مأکہٕ انسان۔

چوٗڑ۔ م۔مۄل: چوٗڑ > مُ۔ہ: چوٹی۔س: چوٗڑ] اکہِ وَستک ناو۔ پیالہٕ شکلہِ رونہِ یمہٕ نچن نچن

کور بن بیترِ وانکہٕ لِٹس گنٛڈِتھ چھےٚ آسان۔

چۆج۔ اکھ قِسمُک جنگلی گُل یتھ زردی مائیل سفید دِل چھُ آسان۔

چۆچہٕ۔ ن۔ مۆل: چۆچ < س: چۆچہ] دودٕ شُر۔ (ورگہٕ) ناتجربہٕ کار اِنسان۔

چۆدری۔ ن۔ مۆل: چۆدر < پراکرت: چکدھری۔ مُ ہ: چودھری] ا۔ میٹھ۔ مۆزۆرن بیترِ ہُند زیٹھ۔ ۲۔ رأچھدر، روچھ۔ ۳۔ سُہ ملأزِم یُس اڈٕ منٛزٕ گاڈی یا ٹانگہٕ بیترِ وقس پیٹھ تڑاوان کران چھُ۔ ۴۔ (ورگہٕ پأٹھی) بٔڈ بیگ۔ خامہٕ خُمک زیٹھ۔

چۆدری گی۔ ا۔ چۆدری سُند کأم کار۔ ۲۔ (ورگہٕ) بٔڈ پیٹھوئی۔

چۆڑا۔ ن۔ مۆل: چوڑ < ہ: چوہڑا] وُچھو ''چُہر''

چۆڑ۲۔ اکھ جنگلی بۆٹی۔ اکھ دوا۔

چۆرِ بُلبُل۔ سُہ یُس آسن وول تہٕ دُنیادار آسہِ مگر زِ کہ آسہِ تیوٗت غریب زِ ہاکس تہِ آسِس نہٕ صوٗرتھ۔

چۆر۔ ن۔ مۆل: چۆر < س: چۆرنہ] سبٹھا نِکی ٹکرٕ۔ ریز۔

چۆری۔ م۔ مۆل: چۆری < س: چوڑِکا]۔ ا۔ پھُٹھ یا گینٛز بیترِ یوسہٕ لأزہندی پأٹھی کُنہٕ پلوس چھےٚ کرنہٕ یوان۔ ۲۔ پیچ یا وریُس یتھس چیزس آسہِ یُس بیٚیس چیزس منٛز ژانُن آسہٕ۔

چۆرِ دار۔ یتھ چۆرِ کڈِتھ آسن۔

چۆرِ کڈنہٕ۔ نلکس بیترِ چۆرِ بناونہٕ۔

چۆرِ کھارنہٕ۔ وُچھو ''چۆرِ کڈنہٕ''

چۆرِ نۆر۔ چۆرِ دار نۆر (کُرتنہٕ بیترِ ہُند)۔ پھُٹہٕ کھأرِتھ نۆر۔

چۆکی۱۔ م۔ مۆل: چۆکی < س: چُتشکہ] ا۔ ژون زنگن پیٹھ وودنی لوکٹ پیر۔ ۲۔ ہچوٗر کونٛجل پایہٕ گرِتھ بیہنٛچ یا شونٛگنٛچ جاے۔ اکھ قِسمُک ڈونگ۔

چۆکی۲۔ م۔ مۆل: چوکی < چُتشکہ۔ پراکرت: چۆکہ] لوکُٹ پلسہٕ تھانہٕ۔

چۆکی دار۔ ن۔ مۆل: چۆکی دار < ہ: چوکی دار] ا۔ رأچھدر۔ پہرٕ دار۔ ۲۔ (گامس منٛز پُلسُک ملأزِم۔

چۆلہٕ۱۔ ن۔ مۆل: چۆل < س: چلہٕ۔ مُ ہ: چولھا]۔ دان۔ ووتھہٕ دان بیترِ یا تیٚتھے کانٛہہ چیز۔ ۲۔ (ورگہٕ پأٹھی) اکھ کنٛہ تیمکی بأژ یکہٕ وٹہٕ کھوان چوان آسن۔

چۆلہٕ ہار۔ گرِٹکس۔

چۆلہٕ۲۔ ن۔ مۆل: چۆل < س: چولہ]۔ مۆر۔ کاے۔ جِسم۔

چۆلہٕ بدلاوُن۔ اکھ جِسم تڑٲوِتھ دوٚیمس جسمس منٛز اژُن۔ مُری بدلی گرٕنی۔ بیاکھ جِسم دارُن۔

چۆں۔ ن۔ مۆل: چۆں < آوازِ پیٹھ] ا۔ لگرٕ سنٛز یا کوکرپۆتی سنٛز آواز۔ ۲۔ باوپنٛچ آواز۔

چۆں چۆں۔ ا۔ لگرٕ سنٛز یا کوکرپۆتی سنٛز پۆتس پتھ آواز۔ ۲ (ورگہٕ پأٹھی) فضوٗل کلامہٕ۔

چُکاوُ دُکاو/ چُکاو مُکاو (کرُن) ن۔مؤل: چُکاو
دُکاو/ چُکاو مکاو < چُکاو < چُپت + کرِ + دُکاو <
پۆت صدا یا مُکاو < مُکت + کرِ]مول کرُن۔
قیمتک فاصلہٕ کرُن۔مول طے کرُن۔

چُکاوُن۔ن۔مؤل: چُکاو < م: ہ: چُکاو]باو یا قیمتھ
پرٛژھُن۔مول طے کرُن۔نرٕخ مُقرر کرُن۔

چُکُن ا۔مؤل: چُک < پرٛاکرت: چُکہ۔م: ہ: چُکنا]۔طے
سپدُن۔موکلُن۔اند واتُن۔ختم سپدُن۔
(نیاے جگرٕ یا مقدمہٕ بیترِ)

چُکُن ۲۔ (چاپہٕ یا دوس بیترِ منز) نۆن ترٛاونہٕ یا پتھ نۆنہٕ
پھۆل بوڑُون۔

چُکر۔اکھ لوکٹ گُلہٕ ذاتھ۔یتھ زرٕ درنگہٕ پوش تہٕ ووزلہٕ
رنگہٕ پھَل چھِ نیران۔

چُمہٕ۔اکہِ قسمُک زوٗید کوٗنڈ یُس لارِتھ گژھان چھُ۔

چُمہٕ چونٹھ۔ن۔مؤل: چُمہٕ چاٹ < س: چُمبہٕ] چاپلوٗس
خوشامد کرن وول۔۲۔تارٕیف کرِتھ کانٛسہِ نش
پان پیوٗر کرناوَن وول۔چاٹکہٕ۔

چُمہٕ کُٹن۔(ورگہٕ) سُہ یُس کنڈِ کرِ پاٹھی لارِتھ گژھہ تہٕ
تھپھے ٹلہِ نہٕ۔

چُمہٕ کُٹن ہیوٗ لارِتھ گژھُن۔سخ اگادِ گژھُن۔
تھپھے نہٕ ٹلُن۔

چُمنی۔م۔مؤل: چِمنی < انگ: چِمنی Chimney]ا۔دٕہ نور۔
سو وتھ یپارٕ کُنہٕ بتھہ ہُند دٕہ آسہٕ نیران۔

۲۔لمپُک، لالٹینُک بیترِ سُہ شیشُو یا تھہٕ چیزٕک ڈلوم
نور یمہٕ منٛز گاش آسہِ تران، یُس ہوہس ٹھوٗر
ہیکہٕ روٗزِتھ تہٕ یپارٕ دٕہ نیبر آسہِ نیران۔

چُمُن۔مؤل: چُم < س: چُمبنہٕ]۔ا (کانٛسہِ برونٛٹھہٕ
کنہٕ) ہرٛ رلاگُن۔عاجزی کرٕنی۔کانٛسہِ برونٛٹھہٕ
کنہِ کلہٕ نۆمرأوِتھ روزُن۔۲۔خوشامد کرُن۔
کانٛسہِ لیوٗن۔

چُمٹہٕ۔ن۔مؤل: چُمٹ < م: ہ: چمٹا]۔ا۔آتش گیر۔
بُندش۔اکھ آواز یمہٕ چہٕ زٕلنجہِ اکھ اکس پتھ
دباونہٕ ستی کانٛہہ چیز ٹلنہٕ ییہٕ۔ٹینہٕ پتھرٕ یاوٕ درِس
بیترِ بٛوومُت اکھ اوزار یمہٕ ستی تونٛگل بیترِ ٹلان
چھِ۔۲۔آتش گیر چالہِ اکھ رونہٕ دارساز ہیوٗ یُس
سازندر یا گوسانٛی بیترِ چھِ وایان۔

چُناو۔ن۔مؤل: چُناو < پرٛاکرت: چُنہ < س: چُنہ۔چہ]
الکشن۔ووٹو ستی نمایندٕ ژارنچ کام۔

چُنائے۔چوٗنہٕ سُرخی رلاوِتھ لداو یا پتھ مصالہٕ۔لداو یتھ
منزٕنہٕ بدلہٕ چوٗنہٕ سُرخی استیمال ییہِ کرنہٕ۔

چُنگہٕ اوٗش، چُنگہٕ پھیوٗر۔''چوٗں پھیوٗر'' لفظُک بگار]
ہاو باوٕ خاطرٕ اوٗش قطرٕ۔

چُھر۔ن۔مؤل: چُھر < ہ: چوہڑا]ا۔شُپہِ واتُل۔
۲۔(ورگہٕ پاٹھی) موٗکرتہٕ مائلہٕ انسان۔

چۆڑ۔م۔مؤل: چوڑ < م۔ہ: چوٹی۔س: چوڑ] اکہٕ
وَستک ناو۔پیالہٕ شکلہِ رونہٕ یمہٕ نچن نچن

کوربن بیترِ وانکہٕ لِٹس گنٛڈِتھ چھےٚ آسان۔

چۄج۔ اکھ قِسمُک جنگلی گُل یتھ زردی مایِل سفید دٔل چھُ آسان۔

چۄچہٕ۔ ن۔ مۄل: چۄچ < س: چۄچہ] دودِ شُر۔ (ورگہٕ) ناتجربہٕ کار اِنسان۔

چۄدٕری۔ ن۔ مۄل: چۄدر < پراکرت: چکدھری۔ مُ،ہ: چودھری] ا۔ میٹھ۔ مۆزۆرن بیترِ ہُنٛد زیٹھ۔
٢۔ رأچھدر، روچھ۔ ٣۔ سُہ ملازِم یُس اڈٕ منٛزٕ گاڈی یا ٹانگہٕ بیترِ وقتس پیٹھ تراوان کران چھُ۔
٤۔ (ورگہٕ پأٹھی) ئلٕی بیگ۔ خامہٕ خُہک زیٹھ۔

چۄدٕری گی۔ ا۔ چۄدٕری سُنٛد کأم کار۔ ٢۔ (ورگہٕ) ئلٕی پأٹھوئلی۔

چۄڑٕ ا۔ ن۔ مۄل: چوڑ < ہ: چوہڑا] وُچھو ''چُہر''

چۄڑٕ ٢۔ اکھ جنگلی بۄٹی۔ اکھ دَوا۔

چۄرِ بُلبُل۔ سُہ یُس آسن وول تہٕ دُنیادار آسہٕ مگر زِ کہٕ آسہٕ تیوٗت غریب زِ ہاکس بتس تہٕ آسبس نہٕ صۆرتھ۔

چۄر۔ ن۔ مۄل: چۄر < س: چۄرنہ] سبٹھا نِکی ٹکرٕ۔ ریز۔

چۄری۔ م۔ مۄل: چۄری < س: چوڑِکا]۔ ا۔ پھُٹھ یا گینٛز بیترِ یوسہٕ لأزہندی پأٹھی کُنہٕ پلوس چھےٚ کرنہٕ یوان۔ ٢۔ پیچ یا وریُس یتھس چیزس آسہٕ یُس بیٚیس چیزس منٛز ژانُن آسہٕ۔

چۄرِدار۔ یتھ چۄرِ کڈِتھ آسن۔

چۄرِ کڈنہٕ۔ نلکس بیترِ چۄرِ بناونہٕ۔

چۄرِ کھارنہٕ۔ وُچھو ''چۄرِ کڈنہٕ''

چۄرِ نۆر۔ چۄرِ دار نۆر (گُرتنہٕ بیترِ ہُنٛد)۔ پھُٹہٕ کھأرِتھ نۆر۔

چۄکی ا۔ م۔ مۄل: چۄکر < س: چُتشکہ] ا۔ ژون زنگن پیٹھ وودنی لوکٹ پیر۔ ٢۔ ہچوژ کوٚنجل پایہٕ گُرتھ بیہنٛچ یا شونٛگنٛچ جاے۔ اکھ قِسمُک ڈونگ۔

چۄکی ٢۔ م۔ مۄل: چوکر < چُتشکہ۔ پراکرت: چۄکہ] لوکُٹ پلسہٕ تھانہٕ۔

چۄکدر۔ ن۔ مۄل: چۄکی دَر < ہ: چوکی دار] ا۔ رأچھدر۔ پہرٕ دَر۔ ٢۔ (گامس منٛز پُلسُک ملازِم۔

چۄلہٕ ا۔ ن۔ مۄل: چۄل < س: چُلہٕ۔ مُ،ہ: چولھا]۔ دان۔ ووتھہٕ دان بیترِ یا تیتھے کانٛہہ چیز۔
٢۔ (ورگہٕ پأٹھی) اکھ کنٛبہٕ ییمکو بأژ یکہٕ وٹہٕ کھوان چوان آسن۔

چۄلہٕ ہار۔ گرٕٹکس۔

چۄلہٕ ٢۔ ن۔ مۄل: چۄل < س: چولہ]۔ مۆر۔ کاے۔ جِسم۔

چۄلہٕ بدلاوُن۔ اکھ جِسم ترٛأوِتھ دۆیمس جسمس منٛز اژُن۔ مُری بدلی گرٕنی۔ بیاکھ جِسم دارُن۔

چۄں۔ ن۔ مۄل: چۄں < آوازِ پیٹھ] ا۔ لگرٕ ہنٛز یا کوکر پۆتی ہنٛز آواز۔ ٢۔ باوچھنٛچ آواز۔

چۄں چۄں۔ ا۔ لگرٕ ہنٛز یا کوکر پۆتی ہنٛز پۆتس پتھ آواز۔ ٢۔ (ورگہٕ پأٹھی) فُضوٗل کلامہٕ۔

چۆنہٕ ۔ن ۔مؤل: چۆن ۔ >پراکرت: چُنو >س: چوٗرنہ]
کنہٕ ہُنٛد اکھ قسم ۔ یتھ کوندِ منٛز پاکوتھ لاے چھےٚ
بنان ۔ گچھ ۔

چۆنہٕ کرُن ۔ موٗکلبن گوڈس چۆنہٕ مَتھُن ۔ یتھ تمن
بمأرک تہٕ گزٕیشم پورِنہٕ ۔۲۔ لبن بیترِ چۆنہٕ سٟتی
لوٗن ۔

چۆنہٕ لاے ۔ پھاسہٕ نأوِتھ چۆنہٕ کٔنی ۔

چۆنہٕ مارُن ۔ چۆنس آب ترٛاوُن ۔ یُتھ اتھ سأرے تیٖہہ
مورِتہٕ انسانس لگہٕ نہٕ توٚت ۔ چۆنٛچ گرمی آب
ترأوِتھ ختم کرٕنی ۔

چۆنی ۱۔م ۔مؤل: چۆنی >پراکرت: چُنی] ۱۔ نگ ۔ نیٖگ
کرانٛکھ ۔۲۔ ڈبکس لاگنہٕ آمٕژ ہٕنٛدر ۔۳۔ سنارِ یم
پلون چھاوان چھِ ۔ ہٕنٛدر یوسہٕ پلوس بیترِ
جران چھِ ۔

چۆنہٕ جرنہٕ ۔ پلوس یا ٹوپہ بیترِ ہٕنٛدر ژھاونہٕ ۔

چۆنہٕ دار ۔ یتھ چۆنہٕ ژُرتھ آسَن

چۆنی ۲۔ م ۔مؤل: چۆنی >پراکرت: چُنہ >س: چُوتی]
(دامانس) یا مُرِ پھُٹہٕ ۔

چۆنی ہینٛی ۔ (دامانس) پھُٹہٕ ہینٛہٕ ۔ پھُٹہٕ دار مُر یا دامانہٕ
بناوُن ۔ پلوس چۆرِ کھارنہٕ ۔

چۆنکھر ۔م ۔مؤل: چۆنکھر >پراکرت: چونکھ +ک: اُر >س:
چتشکم](ہزلہٕ) ژدیہ یا ناکارٕ کلمہٕ کرنہٕ خأطرٕ کنہٕ
جلیہ کیٖنٛژن زنٛبن ہُنٛد سُمن تہٕ سُمن ۔۲۔ لوکٕٹ کھیٖچ

چۆر ۔ن ۔مؤل: چَر >؟س: ویدِک: چَرچَر] ۔۱۔ (کیٖنٛژن
حیوانن ہنٛز) جُزٕ دار ہستہٕ ۔ چھرٕ مُسلہٕ ۔ فر ۔۲۔ اکھ
خاص تیوٗریٖسنٛز ہستہٕ سٕتھٕ موٗنٛج چھےٚ آسان ۔

ژُری مُسلہٕ ۔ وُچھِو "چۆر"

چۆش ۱۔ اکھ لوکٕٹ پچھُن ذاتھ یوسہٕ یژٕ پأٹھی آنچار
سرس منٛز آسان چھےٚ ۔

چۆش ۲۔ ۱۔ عارِق ۔ گمہٕ ۔۲۔ گُرنن ہُنٛد اکھ قسم ۔

چۆش وُسُن ۔۱۔ گمہٕ تٕنی ۔۲۔ تھکُن ۔ ژھوکُن ۔ سُمہٕ لوسنہٕ ۔

چۆغلی ۔م ۔مؤل: چۆغل >ف: چُغلی] ۔ کأنسہٕ برخلاف
ٹٕکی شکایتھ ۔ پوٚت غأبتھ ۔ وناوٕنی ۔

چۆغل خور ۔ چۆغلی کھنہٕ وول ۔ یُس کأنسہٕ برخلأفی
کران آسہٕ ۔

چۆکدَن ۔ گأری کوو ۔ زیوٗٹھ کأوی دار ڈَنٛڈ یُیمہٕ سٟتی آبہٕ
منٛز گأری کھارن وِزٕرَب بیترِ دِنان چھِ ۔

چۆل ۔ اکہٕ قِسمُک گُل یُس تھدٕ بن جنٛگلن اندر کم کاسہٕ
آسان چھُ ۔

چۆن ۔ن ۔مؤل: چَن >س: چَمَنہٕ: چَم] ۔۱۔ کانٛہہ ترَل
مادٕ ہرٕ بون والُن ۔ دام دیُن ۔۲۔ تمأکس یا
سگرٹس بیترِ دٕہ ہیوٚن ۔۳۔ (ورگہٕ) کانٛہہ
کُڈٕرکتھ ژألنی ۔ ژکھ یا شرارتھ ژاپُن ۔ ژھوپہ
دَم کُرتھ أندری شروٗ پژاوُن ۔

چَنہٕ گڑاکھ ۔۱۔ چنہٕ وول ۔ یُس چوان آسہٕ ۔
(ورگہٕ) شرأبی ۔۲۔ یُس یژٕ پأٹھی پیٖیہ تہٕ کیٖنٛہ

نتہٕ کینہٕ چتھ گڑھہِ۔

چنہٕ ہار۔ا۔ یہ چنہٕ ییہ۔ یہ چنس لایق آسہِ۔۲۔ یُس چتھ ہیکہِ۔ یس چنہٕ چوٹھ آسہِ۔

چہٕ وٕنی۔ پوٗنسہٕ بیتریم کاُنسہِ کانٛہہ چیز چاونہٕ خاطرٕ دِنہٕ یِن، خاصکرٕ تہٕ یم ہیٛہرٕ بابہٕ نوٗنوشہٕ ہنٛدِ اتھہٕ کانٛہہ چیز چکس پتھ تس دِوان چھُ۔

چوٗنڈ۱۔ ن۔ موٗل: چَنٛڈ < ہ: چنڈو < س: چَنٛڈ]۔ اَفینہٕ بنومُت اکھ نشہِ دار چیز یُس تماکِکی پاٗٹھی چَنہٕ چھُ یوان۔

چوٗنڈ۲۔ ن۔ موٗل: چَنٛڈ < ؟ س: چھنٹہ، ہ: جھونٹا]۔ بُتھس کرنہٕ آمُت پَردٕ۔

چوٗنڈ والُن۔ پوٗژیا دوٗتی بُتھس پَردٕ کرنہٕ باپتھ بون پھن وانٛنی۔

چوب۔ ن۔ موٗل: چوب < ف: چوب۔]۔ ا۔ لوٗر۔ ۲۔ مار۔ لورِ ستی لایُن۔ لورِ ہنٛدی پڑتھ۔

چوب پینٛی۔ مار کھیوٗن۔ مار پیوٗن۔ لایُن پیوٗن۔ سزٕ لبیوٗن۔

چوب دِنی۔ ا۔ لورِ ستی ژنجہِ دِنہٕ۔ ۲۔ لایُن۔ پڑتھ دِنی۔

چوب کھینٛی۔ وُچھو ''چوب پینٛی''

چوب ہینٛی۔ ترتھ کانٛہہ ناکارٕ کاٗم کرٕنۍ تہٕ پتہٕ سزٕ لبیٖہ۔

چوبِ خوشک۔ ن۔ موٗل: چوبِ خوشِک < ف: چوب خُشک]۔ ا۔ ہوٗچھ مرٕ ہٕٹ۔ لُش ہش گاٗمژ لٕکر۔ ۲۔ (ورگہٕ پاٗٹھی) فِکرِ ستی ہوٗکھمُت۔

چوبِ کوٗر۔ ن۔ موٗل: چوب کر < ف: چوب + ک: کوٗر] اکہِ قسمٕچ ٹیٹھ جڑی یوسہٕ گُربن قووتہٕ باپتھ کھینٛنہٕ دوان چھےٚ۔

چوبِ کوٗٹھ۔ م۔ موٗل: چوب کوٗٹھ < ف: چوب + س: گُشٹھ] اکہِ قسمٕچ مُشکدار بوٗٹی۔ کوٗٹھ۔

چوبک۔ ن۔ موٗل: چوبک < ف: چابک]۔ کمچہٕ۔ چھانٹہٕ۔

چوبک سوار۔ ا۔ گُرِس خطِ کڈن وول۔ ۲۔ گُرِس ییل اَنن وول۔ تربیتھ دِنہٕ وول۔

چوب چین۔ ن۔ موٗل: چوبِ چین < ف: چوب + چین] اکھ جڈی یا موٗل یُس دواچھُ۔ اکھ کاٗٹھ، یہ چھےٚ جوڈن ہنٛز دگہِ تہٕ خوٗنہٕ چہٕ صفاٗیی باپتھ لگان۔

چوبدار۔ ن۔ موٗل: چوبدار < ف: چوبدار]۔ سُہ یُس سوارس بروٗنہہ بروٗنہہ لوٗر رٹتھ دوان آسہِ۔

چوپان۔ ن۔ موٗل: چوپان < ف: چوپان]۔ گبہٕ روچھہِ۔ تیرٕ روچھہِ۔

چوٗتر۔ سورزیٖمہٕ ستی دانٛدس بیٹھ گنڈنہٕ چھےٚ یوان۔ متلُر۔

چوتاٗر۔ ا۔ ژوٗوٗت۔ ۲۔ منز آنگُن۔ ۳۔ سوجاے ییتہِن ژوپاٗری آو گوٗ آسہِ۔

چوٹ۔ ن۔ موٗل: چوٹ < س: چُٹ]۔ ا۔ کٕنہِ ٹاس یا دب یُس جسمس ییہ۔ ۲۔ دوکھ۔ تکلیف۔ ۳۔ باٗزی گارس ماٗتھرٕ بنٛد کرٕنۍ۔

چوٹ دیُن۔ ا۔ ٹھوٗنکرٕ دیُن۔ پکان پکان کاٗنسہِ زنگن لورِ پرتھ دیُن۔ ۲۔ باٗزی گارس ماٗتھرٕ بنٛد کرٕنۍ۔ ۳۔ ٹاس دیُن (ناکام بناونہٕ باپتھ)

چوٹ کھیٚون ۔ا۔ٹھوٗنکر لگنہٕ ستۍ یا کُنہِ چیٖزُک ٹاس ییٚنہٕ ستۍ زخم لگُن ۔ چھوکھ لگُن ۔٢۔ دوکھ ٹُلن ۔ تکلیف واتُن ۔

چوڑٲے ۔م۔مؤل: چوڑاے <س: چیٚتہٕ]۔ پناہ ۔ بَر ۔ کھجر ۔

چور ۔ فاتر ،پھٔروت ۔ بیوقوف ۔ بےٚ ربط ۔ لیس نہٕ ووتھ نک بیہنگ یا کتھ باتھ ہُند باش آسہِ ۔

چارہر ۔ چاٗرگی ۔ پھیٚارگی ۔ فاتر گی ۔

چاٗرِ پتھر ۔(ہزلہٕ)سوٗ بستی ییٚتہٕ یِژ پاٹھی بیقل آسَن ۔

چاٗرِ پتھر ہُند ۔ چاٗرِ پتھر علاقس منٛز روزن وول ۔ (ورگہٕ)مُڈ ۔ بےٚ قل ۔ اوٗپ ۔

چاٗرِ پاٹھر ۔ بیقلاز ۔ فتارتھ ۔

چورس ۔ مؤل: چورس <پراکرت: چہ اُرسو: س: چتر ۔ سرٛہ]۔ ژُکونجل ۔

چوک ١۔ ن ۔مؤل: چوک <س: چُتشکہ ۔ پراکرت: چہ اُکہَ] ژُووت ۔ییٚتھ جایہِ ژور وتہٕ رَلن ۔

چوک ٢۔ چاکھ ۔ مِ ۔ لبہٕ چوک ۔

چوکس ۔ مؤل: چوکس <س: چتُر + کرٛش]۔حبہٕ ہُشار ۔ خبردار ۔

چوکس روزُن ۔ خبردار روزُن ۔

چوکاٹھ ۔ ن ۔مؤل: چوکاٹھ ۔ <پراکرت: چہ اُ + کٹھ ۔ <س: چتُر + کاشٹھ]۔ا۔ تصویرُک گرٕ ۔ فریم ۔ ٢۔ ژورگریمہٕ دارِ طاقس یا دروازس منٛز ژور واندو بند چھےٚ آسان تہٕ ییٚتھ منٛز پٔٹ برنہٕ چھِ یوان ۔

چوکہٕ ١۔ ن ۔مؤل: چوک <پراکرت: چہ اُکہ اَم ۔ س: چتُشکہ ۔]۔بتہٕ رنہٕ پچ جاے ۔ سوٗلہار ۔ دانہٕ کُٹھ ۔ باورچی خانہٕ ۔

چوکہٕ دیُن ۔ چوکہٕ باپتھ جاے گنڑنی ۔

چوکہٕ ٢۔ زارس منٛز اکھ نرد پھلُن ژٕ ٹیچل پاس ۔ کرکٹس منٛز ٢ ژون رَنن ہنٛز ٹھل ۔

چوکھ ١۔ ن ۔مؤل: چوک <پراکرت: چتشکہ]۔ یکہٕ وٕتہٕ ژور طرفہٕ ژور لرِ یمن منٛزس آنگُن آسہِ ۔

چوکھ ٢۔ ن ۔مؤل: چوک <ف: چاک]۔ یہ چھُ یِژ پاٹھی مِل مش لفظن ستۍ یوان ۔ چاکھ ۔ ترٛتھ ۔ پلوٗک ترٛوپ دِنے کانہہ حصہٕ ۔ مِ ۔ لبہٕ چوکھ ۔

چوگان ۔ ن ۔مؤل: چوگان <ف: چوگان]ا۔ بوٚڈ مٲدان ییٚتہٕ بڑی دوہ مناونہٕ آسی یوان ۔٢۔ بوٚٹہٕ ہال ۔ پولوٗ ۔

چون ۔ مؤل: چان <پراکرت: تہُم <س: توٗ]ژٕ ییٚتھ مالِکھ چھُکھ ۔ یہ ژےٚ نش چھُ (تمۍ سُند لیس کُن کینہہ ؤنی زِ) مِ ۔ چانی ۔

چونٹھ ۔ ن ۔مؤل: چانٹ <؟س: ٹنڈ ۔ مُ ، بنگالی: چونٹ ، سندھی ۔ چونٹھ]۔ا۔ اُسک بڑٕ نٹھُیم حصہٕ (وُٹھ زٕ تہٕ پڑاژ زٕ) ٢۔ بُتھ بانہٕ ۔ مِ ، کھبہٕ چونٹھ ۔ ٣۔(ورگہٕ پاٹھی) کتھ کرنس وار ۔ ٤۔ جبرٕتھ ۔ بوٗرِتھ ۔ مِ ہِکی کمہِ چانٹہٕ ؤنی ییٚتھ کتھ ۔

چائنٹس اٲنی مہٕ منٛٹھن ۔ سیٖنہِ کینہہ گڈارِ کرُن ۔ غور بتھا پکناوٕنی ۔

چائنٹس رأچھ روزُن ۔ا۔نظرِ روزُن زِگس کیا کتھ کرِ۔ ژرژِ نہٕ روزُن۔ گوٗس روزُن زِ وَنن ووٗل کیا وَنہٕ کتھ ۔نہٕ کرنہٕ دِنۍ ۔۲۔ کھٕنبس گنڈ تھوٗن۔

چائٹھۍ ژٕنڈ۔ٹاس یا دب یُس اُسس پیٹھ ترٛاونہٕ ییہ۔

۲۔کانٛسہِ کانٛہہ کتھ کرنہٕ بروٗنٹھے دیُتمت موکھہٕ پرتھ۔

چائنٹھۍ گنڈ ۔ کتھ کرنٕچ بنٛدش۔زبان بٔندی ۔۲۔پرہیز۔ کانٛہہ چیز کھٕنبس رُکاوٹھ (سکٕرے آسنہٕ کِنۍ

۳۔لوکٕل چاروایِن یا تٕمن چاروایِن یِم ژھنٛی کھوورِ چانٹہِ ستۍ تھپہ دوان آسن) أسہٕ گنڈ ۔۴۔ سُہ چیز یِیمہِ ستۍ لوکٕل چاروایِن اُسہٕ گنڈ دِنہٕ ییہ۔

چائنٹھۍ گنڈ دیُن ۔ کتھ کرنس ٹھاکھ کرُن ۔ زبان بنٛدی کرٕنۍ۔

چائنٹھۍ ہوٗل ۔ چانٹہٕ ۔ سُہ یَس اُس ہوٗل آسہِ۔ لیس پٕژاژِ ہیٚچہِ آسَن ۔م، چائنٹھۍ ہٕچ۔

چوٗنٹھ دیُن ۔ پان پتھر ترٛاوُن ۔ بےبس گژھُن۔ مرنہٕ پیوٗن۔

چوٗنٹھ رٹُن ۔ا۔ اُسس تھوٗپ دیُن ۔۲۔ منٛز کتھ روٗ کِنۍ ۔م ،زیوٗ پیٹھ ژٲنگ ژھٕنٛی۔

چوٗنٹھ ژٹُن ۔ا۔ کینٛہہ نہٕ کھٕنبہٕ دیُن۔ سنہٕ چیز اُسہٕ منٛز ہتھ ژٕلن ۔۲۔ کتھ نہٕ کرنہٕ دِنۍ ۔ اُس تھوٗپ دیُن۔ کتھ کروٗنے ژھوپہ کرناوُن۔ اُس تھوٗپ دیُن۔ کتھ کروٗنے ژھوپہٕ کرناوُن۔

۳۔ کتھ کرنس پیٹھ بُتھ کھیٚنہِ ووتھُن ۔۴۔ ناکارٕ کتھ کرنہٕ خاطرٕ کتھن روٗٹ کرُن۔

چوٗنٹھ سُر وِتھ کتھ کرٕنۍ ۔ وٕطیر سان کلام کرُن۔ بدکلاٲمی نہٕ کرٕنۍ۔

چوٗنٹھ شیٖر تھ کتھ کرٕنۍ ۔تمیز سان کلامہٕ کرُن۔

چوٗنٹھ شیرُن ۔ کانٛہہ ناکارٕ کتھ کرنس پیٹھ کانٛسہِ بےوٲری کرٕنۍ۔

چوٗنٹھ میٖنُن ۔کُنہِ ناکارٕ کتھِ پیٹھ دَبارٕ کرُن۔

چوٗنٹھ وٹُن ۔ا۔ژھوپہ کرٕنۍ ۔خوفہٕ بیترِ کِنۍ نہٕ کتھ تہٕ کرٕنۍ ۔موردس ترٛیش تہٕ ہمبولہٕ ترٛاونہٕ پتہٕ چوٗنٹھ بنٛد کرُن ۲۔ (ورگہٕ پأٹھۍ) بدکلاٲمی بند کرٕنۍ۔

چوٗنٹھ ہوٗل گژھُن ۔ا۔(ترٛ بیترِ ستۍ) اُس موٗمُن۔ اُس نہٕ وارٕ پأٹھۍ مُژرنہٕ یُن تہٕ کتھ بیترِ کرنس کٕجر ہیوٗ گژھُن ۔۲۔ کینٛہہ منٛگنہٕ وِزِ نہٕ کتھ تہٕ پھورٕنۍ ۔ منٛگتھ نہٕ ہیکُن ۔۳۔ کانٛسہِ ہٕنٛدِ پٹھہٕ جوابہٕ ستۍ کیٚتھ تام ہیوٗہ گژھُن۔

چوٗنٛچہ ۔ن۔موٗل: چونٛچ <ف: چمچہ <س: چمسہ]۔پیٲلہٕ شکلہِ پوٗکھر کرِتھ اکھ دَنہٕ دار بانہٕ یُس بتہٕ شیٖرنس، لیٚچہ کھلن کرنس یا آب تہٕ دوٗد بیترِ پھرنس چھُ لگان۔

چوٗنٛچہ پوٗکھر ۔ چوٗنٛچک سُہ حصہٕ یتھ منٛز کانٛہہ چیز (آب یا چاے بیترِ) برنہٕ یوان چھُ یا یِیمہِ ستۍ کانٛہہ چیز تُلنہٕ یوان چھُ ،اتھ چھُ دَنٛ کرِتھ آسان۔

چوٗنٛچہ پھوٗل ۔تھوٗپ یُس ترٛامہٕ چوٗنٛچس دَنہٕ طرفہٕ اَنٛدس تٕل چھُ آسان۔

چوٗنچہِ ڈالُن ۔کانٛہہ چیز بأگرنہٕ وِزناوِ باپتھ رٔژھادِنۍ۔
چوٗنچہِ فقیر ۔سُہ بچھوُن یُس اگادِگرِ ھۍ تہٕ ڈُھٹے ترٛاوِ۔
چوٗنچہِ گڑھُن ۔ا۔ کۆو گڑھُن ۔کاوُرن ۔ٹونگر گڑھُن (خوفہٕ یا بیمارِ ستی) ۔۲(ورگہٕ پأٹھی) چورِ تہٕ گڑھُن ۔آچھ گڑھُن ۔(نہ آسنہٕ کِنیٛ یا کُنہِ وجہِ سببہٕ) اوٗرزمان گڑھُن۔
چوٗنچہِ گنڈٕر۔پوکھرس تہٕ تھپہِ منٛز باگ چوٗنچک حصہٕ۔
چوٗنچہِ گنڈٕر پھرِنۍ ۔سانچس منٛز کأرِتھ ترٛام ترٛاوُن تہٕ تتھ گنڈرِ ہنٛز شکل دِنۍ۔
چوٗنچہِ گلُن ۔(ورگہٕ) ہاوِ باوِ خأطرٕ ٹلی مازرٕتھ۔
چوٗنچہِ گلوُن ۔ا۔ کُنہِ کامہِ منٛز نربے یاژ گلناونہٕ۔
۲۔(ہزلہٕ) پیٹھوٗلی کرٕنۍ ۔(خاص کٔرِتھ کانٛہہ چیز بأگرنس منٛز)۔
چوٗنچہِ گوٗر ۔چوٗنچہِ گری کرن وول۔
چوٗنچہِ کھوُن ۔ا۔ کھبن چن مولتھ پتھ کُن موژیومُت کھیٛون پیٛون ۔م، پھوٚ ہرلبونہٕ ۔۲۔ یہ چھِ شکہٕ موجوٗب تس مہرینہٕ یا مہرازس تہٕ وُنان یس کھانٛدرس پتھ رۆ دیاشین پینہٕ کنِ سبہٕ رب گڑھ۔
چوٗنچہِ مارکرُن ۔(ورگہٕ) وۄپس لد کرُن۔
چوٗنچہِ واز ۔ا۔ زیٹھ وازِ یُس صرف لجن کھلن کرنس تہٕ نوُن وُچھنس پتھ آسہِ ۔۲۔ (ورگہٕ پأٹھی) سُہ یُس کانٛہہ کأم بیترِ مولتھ وأتتھ پینہٕ تہٕ تیٛتھ باوتھ دِیہ زن تہٕ سوُرے أمی اوس کوٚرمُت

چوٗنٛچُر ۔ن۔ مۆل: چونچُر > س: چنچُہ]۔اکھ مأدان سبزی۔
چوٗنٛچرٕ ہاکھ۔وُچھو ''چوٗنٛچُر''۔
چوٗنٹھ ۔ا۔(کُنہِ کارِ بارس بیترِ منٛز) دَکہٕ ۔زکھ۔ وُدار۔
۲۔روٗٹ۔ٹھوٚر۔رُکاوٹھ۔
چوٗنٹھ اٗنۍ ۔تیُتھ کینہہ کرُن یِمہٕ ستی کامہِ منٛز روٗٹھ گڑھ ۔دوٗل دیُن ۔پھیرِ اٗنُن۔
چوٗنٹھ دِنۍ ۔کأنسہِ کُنہِ کارِ بارس بیترِ منٛز رُکاوٹھ ترٛاوِتھ دَب دیُن ۔ددارِ واتہٕ ناوُن۔
چوٗنٹھ کھیٛنۍ ۔(کُنہِ کارِ بارس بیترِ) زِکھ واتُن ۔ددارِ پیٛون۔
چوٗنٹھ لگٕنۍ ۔دب کھیٛون ۔ٹھوٗنکر لگُن۔
چوٗنٹھُر ۔ن۔ مۆل: چوٗنٹھر > پراکرت: چہ اُکھم ڈی۔> س: چنتشکم] کوینگ۔ کوو۔ نٔرزنگہٕ وہرنہٕ نہٕ تیٛنچ حالتھ۔
چوٗنٹھُر کٔرِتھ بہُن ۔نرِمرِ ٹوتھ بہُن ۔پان ژوٗ مرأوِتھ بہُن ۔آلزٕ لاگُن ۔بےٚکار بہُن۔
چوٗنٹھُرُن ۔ن۔ مۆل: چوٗنکھر > پراکرت: چہ اُکھم > س: چنتشکم] ۔ا۔ وایہِ ستی یا ترِ ستی اتھن کھورن کوو ہیٛو گڑھُن ۔کاوُرن ۔۲۔ سخ ترٕ لگٕنۍ۔
چوبہٕ ۔ن۔ مۆل: چوب > س: چیز ۔م، ہ: چوبر]۔ بٔتھی پشُل۔
چوبُر ۔ن۔ مۆل: چوبر > س: چُبر ۔] چُھٹہٕ جوان ۔چوٹہٕ۔
چوبر ۔خوش یوُونۍ جوان زنانہٕ۔
چوٹٕنۍ ۔ن۔ مۆل: چوٹن > آوازِ پیٹھ] چوٗنۍ ۔تھاپر ترٛاونچ آواز۔
چوٹٕنۍ پوٹٕنۍ ۔تھاپرِ پیٹھ تھاپر ۔ٹاسس پیٹھ ٹاس۔

۲۔ہُردس تہٕ بُردَس۔

چوٹنز زِپٹاس۔ ا۔ پوٗتُس پتھ تھاپر۔۲۔(ورگہٕ) حملہٕ دَمل۔ چپھ چپھر۔

چوٹارٕ۔م۔مؤل:چوٹار<س:چاٹُکار]۔ا۔چاٹی کتھ۔

۲۔ہارن وٲلس اتھٕ سوٲری یا کھوس۔

چوٹارِونہٕ۔تمہٕ کتھِ ونہٕ یمہٕ یموٗ ستی انسانس اُسن پیہ۔

چوٹہٕ۔ٹوکہٕ تہٕ پھٹہٕ پھٹہٕ کرِوُن اوٗ ردوٗ رجوان۔

چوٹہٕ موٹہٕ۔ویوٗٹھ پوٗٹھ۔

چوٹھا۔ن۔مؤل: چوٹ<س: چُٹھ]۔دب۔ درٛس ژروٗٹھ۔(لیس رَبہٕ بیترِ پیٹھ کھر گژھتھ لگہِ)

چوٹھا۲۔وُچھو''چُٹھ،چوٹھ''۔

چوریل (چُریل) م۔مؤل: چوریل<مُ،ہ:چُڑیل]۔ ڈٲن۔رانٹس۔۲۔بدخصلتھ تہٕ بدٕشکل زنانہٕ۔ ڈٲن ہش زنانہٕ۔

چورتہٕ۔(عاٗنہِ موقس پیٹھ کُنہِ چیز باپتھ) بند، مجبوٗر۔ روٹہٕ آچھِ گومُت۔

چوغہٕ۔ن۔مؤل:چوغ<ترکی:چوغتہ]زیوٗٹھ تہٕ کھوٗل تنہِ دارکوٗٹھ۔

چوکھتہٕ۔ن۔مؤل: چوکھت<مُ،ہ: چکتا۔س: چکر۔ پترٛکہ]بُزتھ ماز۔۲(ورگہٕ)پُرمسالہ تہٕ کُستھ سیٗن۔۳۔لُطیفہٕ۔ٹر۔

چوگل۔اکھ داں ذاتھ۔

چوگندٔر۔ن۔مؤل:چوگندر<ف:چقندر]۔اکہٕ قسمٕچ

موٗنجہِ دارتر کاری۔

چوٗنی۔ن۔مؤل:چوٗنی<آوازِپیٹھ]۔چپاتھ ترٛاوِنچ آواز۔

چوٗنگر گژھُن۔ن۔مؤل:چوٗنگر<س: چٹش انگہ]۔ جاے یا پلوٗتنگ آسنہٕ کِنۍ نرِ زنگہ کاوِرنہٕ۔

چیٹٕنۍ۔م۔مؤل: چیٹِن<پراکرت: چڈ<س: چشٹہ۔ م۔ہ۔چٹنی]یہٕ ژیٹنہٕ آسہِ آمٕت۔ژیوٗٹ، ژیوٹ۔ نوٗن مرژِ وانگن بیترِ ترٛاُوِتھ بتس ستۍ کھینہٕ خاطرٕ، مٲل اننہٕ تہٕ مزٕ باپتھ کٔنیک ژیوٹ۔

چیٹٕنۍ کرٕنۍ۔ا۔ژیوٹ کرُن۔چیٹٕنۍ بناوٕنۍ۔۲(ورگہٕ) سخ چوب دِنۍ۔دگہٕ مار کرُن۔۳۔بڑس کرٕنۍ۔ بڑٕ وُکس کرُن۔چوٗرٕ کرُن۔۴۔ووہوو کرٕنۍ۔

چیٹٕنۍ گژھٕنۍ۔ا۔ژیٹنہٕ یُن۔بڑٕ وُکس گژھُن۔پشنہٕ یُن۔ ۲۔گاٗیلہٕ پیوٗن۔

چیٹٕر۔م۔مؤل: چیٹٕر<پراکرت:چڈ<س:چشٹہ۔مُ،ہ: چٹی]۔ا۔لگہٕ،جُرمانہٕ۔روپیہ بیترِ یمہٕ لگہٕ ترٛن بَرنہٕ۔ٹوٗٹُن۔تاوان۔۲۔کاٗم بیترِ یوسہٕ ہنگہٕ تہٕ منگس پیٹھ کاٗنسہِ مٹہٕ کھَسہٕ تہٕ یمہٕ ستۍ کرن وٲلس پانس کانہہ فاٗیِد واتہٕ نہٕ۔ بیگاٗری۔ ۳۔مصیبتھ،تاوان۔

چیٹہٕ دَر۔چیٹٕر ہیہٕ وول۔

چیٹہٕ لگُن۔ا۔کانہہ لگہٕ یا جُرمانہٕ دیُن پیوٗن۔ ۲۔مُصیبتس لگُن۔تاوِنس لگُن۔

چیٹہٕ نٔوٕرشاہ۔(ورگہٕ) نٔوۍ چیٹٕر۔چیٹہٕ پیٹھ چیٹٕر۔

هٹہٕ مٕنٛجھ ذمہٕ دأری ۔ نِکھٕچ کأم ۔ لگہٕ ہٕنز دنا
سپری ۔ لگہٕ ہٕنز دأدی کانگر ۔
چیٹھ پیٖنۍ ۔ ا ۔ ناقص چنٛدٕ منز خسارٕ پۆر کرُن پیوٚن ۔
(ہنگہٕ منگہٕ) لگہٕ دِین پیوٚن ۔ ۲ ۔ مجبوٗرن کانٛہہ
کأم کرِنۍ پیٖنۍ بے گأری دِنۍ پیٖنۍ ۔
چیٹھ کھسنۍ ۔ وُچھِو "چیٹھ پیٖنۍ"
چیٹھ ہیٖنۍ ۔ لگہٕ ہیوٚن ۔ جُرمانہ ہیوٚن ۔ خسارٕ ہیوٚن ۔
چھتھ یا نوقصان پرُون پیوٚن ۔
چیٚچہٕ ۔ ن ۔ موٗل: چیٚچ < س: تاتہٕ = مُ، ہ: چچا] ا ۔ پیٚتر ۔
مألۍ سُند بوے ۔ ۲ ۔ یزتہٕ پأٹھۍ زٕٹھس ونان ۔
۳ (ورگہٕ پأٹھۍ) بٕلۍ بیگ ۔ بٕلۍ زِچھر ہاون
وول ۔ م: ژٕ کوٗنہہ چیٚچہٕ چھکھ ۔
چیٚچہٕ بابہٕ ۔ ا ۔ زِیٹھ پیٚتر ۔ مألۍ سُند زیٹھ بوے ۔
یزتہٕ پرُٔھۍ پیٚترس ونان ۔ ۲ ۔ مألۍ سُند پیٚتر ۔
پیٚتر بڑٕی بب ۔
چیٚچہٕ لاگُن ۔ ا ۔ خامخاہ زیٹھ لاگُن ۔ بٕلۍ زِچھر ہاوُن ۔
۲ ۔ مامہٕ یا رٕزلٕ لاگٕنۍ ۔ کانٛہہ ناجأیز فأیدٕ تُلنہٕ باپتھ
پٔزن لاگُن ۔
چیٚری ۔ بن ۔ موٗل: چیٚری < ہ: چڑی] ۔ تاسک اکھ رنٛگ ۔
چیٚندری ۔ م ۔ موٗل: چیٚندری < ہ: چندی ۔] ۔ راشن ٹکٹھ ۔
چیٚندری کھتاوٕنۍ ۔ رٕسدکھارنہٕ باپتھ چیٚندری درج کرناوٕنۍ ۔
چیٚندری کھارٕنۍ (کھالٕنۍ) رسد کھارٕنۍ ۔
چیلہٕ ۔ ن ۔ موٗل: چیل < ہ: چیلا = س: چیٹکہ] ا ۔ پیر

سُند یا فقیر سُند ژاٹھ ۔ مُرید ۔ شیٚشہٕ ۔ ۲ ۔ خدمتھ
گار ۔ پتہٕ پتہٕ پکن وول ۔
چین ا ۔ م ۔ موٗل: چین < انگ: چین Chain] ا ۔ کٔری
دار شستر ورٕز ۔ زٔنجیر ۔ ہانٛکل ۔ ۲ ۔ سو ہانٛکلہٕ رٕز
ییٚمہٕ ستۍ کانٛہہ پیٚیہ پھیر ۔ ۳ ۔ اکھ ہٕنٛڈ وٕس ۔
۴ ۔ اکہٕ قسمٕچ داتو رٕز ییٚمہٕ ستۍ گوٚل یا نال بیترِ بند
چھُ کرنہٕ یوان ۔ ۵ ۔ کوریٚشی ستۍ یوسہٕ رٕز ہٕش یا
پھیٚپتہٕ ہیوٗ وونہٕ یوان چھُ ۔
چین ۲ ۔ ن ۔ موٗل: چین < ہ: چین] قرار سوکھ ۔ راحتھ ۔
آسأیش ۔ آرام ۔
چینا ۔ ن ۔ موٗل: چین < چین ۔] اکھ داں ذاتھ ۔ یہ چھے
چینہٕ کِس داں ہٕپالس پیٹھ نوٚ وراونہٕ آمژ ۔
چینٛج / چیٚنج ۔ ن ۔ موٗل: چیٚنج < انگ: چینٛج Change] پھٹہٕ
ووٹ ۔ ریزگأری ۔ پنکٹھ ۔
چیاں میاں ۔ شُرِس مُری سٕنز آواز ۔ کرٕ کھچ ۔ ہرِ صدا ۔
چیوٗں ۔ چیوٗں پھیوٚر ۔ چنگہٕ پھیوٚر ۔ أشِ قطرٕ ۔ سہٕ أش
قطرٕ یُس گنہٕ مرگہٕ وانس پیٹھ دُنۍ یا ویٚہہ ؤژ
ترٛاونہٕ ییہ ۔

چھ

کأشرِیُک بٕہیم اچھر ۔
چھپٕر، چھپر ۔ ن ۔ موٗل: چھپر < س: چھتوٚر] ۔ ژھبدُن ۔
اوٗ کتأش ۔ اوٗک کمرٕ دار مکانہٕ ۔ لٕبن یا کانلبن

پٹھ ژھیے دِتھ یا پچہ بیترٕ ترٲوِتھ جاے۔

چھپاوُن۔ کاکدس بیترِ پٹھ کِلی اَچھرو، چھانٹہٕ یا اَچھر پٹہٕ ستی کُنہٕ عبارژ شکلہِ ہُند عکس ترٲوُن۔

چھپٲے۔ ا۔ چھاپٕچ کٲم۔ طباعت۔ ۲۔ چھاپٕچ مۆزۆری یا اُجرتھ۔ چھاپہٕ وٕنی۔

چھپُن ۱۔ ن۔ مؤل: چھَپ < پراکرت: چھِپ۔ < س: کشِپ/ چھِد]۔ ا۔ کُنہٕ ژھایہٕ روزُن۔ ٹھَرِ روزُن۔ ژھپِتھ دِنی۔ ۲۔ رۆدِ بیترِ وِزِ کُنہِ تَل روزُن۔ ژھیدٕنس روزُن۔ ۳۔ کٲنسہٕ ہِندِس سایس تل روزُن۔ کٲنسہِ نش پناہ لَبُن۔ ۴۔ چھاپہٕ نیرُن۔ چھپاونہٕ یُن۔

چھپَن جاے/ چھپَن شاے۔ ا۔ سو جاے یتہِ نس پٹَن پان مۆحفوٗظ باسہِ۔ ۲۔ ٹھِکانہٕ۔ سو جاے یتہِ نس تھکھ دِزِ۔ تھکہٕ پینڈ۔ ۳۔ (ورگہٕ پٲٹھی) گرِ لُر۔

چھپُن ۲۔ ن۔ مؤل: چھپ < س: کشیپنہ]شرٛادِ کی یا یوٗزایہٕ ہندی پوش، پینڈ یا أسترٕ کہٕ ڈٕری یا وس باوٕنی۔ (ترٲوِنی)

چھپُن ۳۔ ن۔ مؤل: چھَپ < س: کشِپ۔] (آب بیترِ چھکُن۔ آب چھاوُن۔ مِ بزِج ہارس پونی چھوٗپم۔

چھپر، چھپر۔ چھۆلی۔ رٲٹھ۔ بڑٲٹی۔

چھپرٕ واٗئنی۔ ا۔ بڑٲٹی واٗلنی۔ ٹاٗنٹھہٕ والنہٕ۔ ۲۔ (ورگہٕ) ڈٕقر واٗلنی۔

چھپھ ۱۔ پٲراو۔ بناو سنگار (کرُن) ساز۔ (کرُن)۔ پان سجاوُن۔

چَپھ کرٕنی۔ لیہلاو کرٕنی۔

چھپھ ۲۔ قوٗربٲنی۔ بَلی۔ م۔ رتہٕ چھپھ۔

چھپہٕ دِیُن۔ ا۔ بلایہٕ دِیُن۔ ۲۔ (ورگہٕ) کٲنسہٕ ہندِ بدل بُتھ دِیُن۔ اگہِ دِیُن۔ ۳۔ بُتھہِ دِیُن۔

چھپہٕ لگُن۔ کٲنسہِ ہندِ بدلہِ بلایہٕ لگُن۔

چھپہٕ چھاٗر۔ ہِنگہِ منگہِ ییٚ ہٕندِ بدلہِ بلایہٕ لگُن۔ ییٚ ہٕندِ بدل لگُن۔

چھپھ ۳۔ م۔ مؤل: چھپ < س: کشِپ]ترٛاش۔ زٕلُن۔ ژٕٹتھ نیوٗمُت کانٛہہ حصہٕ۔ قلم گرُن وِزِ ژٕلتھ نیوٗمُت ٹُکرٕ۔

چھپٲے کرٕنی۔ موٗنڈی، تختہٕ۔ شہہ تیرِ بیترِ سمہٕ کرنہٕ۔ تبرٕ ستی موٗنڈ بن یا گیلِن بیترِ ترٛاش ییٚنی۔

چھپھ ییٚنی۔ لورِ قلمس یا چلس بیترِ گرتھ پیوٚت کڈُن۔ ترٛاش ہیوٚن۔ زٕلُن۔

چھپھ تیٚنی۔ زٕمین واٗہن لایق گرٕھن۔ زٕمینس وُزکم گرٕھُن۔ یُتھ یِیہ وانہٕ کٕڈنہِ یِیہ۔ کاٚشُن۔ ڈوٗرٕ پھُہرُن۔

چھتل۔ م۔ مؤل: چھتل < شرٛطل لفظُک بگاڑ < ع: شرط+ اَل۔]۔ زمین وول زٲری یِم کم کاسہٕ پٲنسہٕ تَس شخصس دِوان چھُ یُس تِکرِ پٹھ بہتھ خذمتھ بیترِ کران چھُ۔

چھتل تُلنی۔ ا۔ چھتلہِ پٲنسہٕ رٹنی۔ ۲۔ (ورگہٕ پٲٹھی) گاٹہِ کہٕ خوفہِ روٗس پٹن فٲید تُلتھ

ٹُین ۔ تِکھ ژٕٹنۍ ۔

چھٕتَل ہیٚنۍ ۔ چھتھ ہیٚنۍ ۔ ہیٚنۍ زَڑ کڈٕنۍ ۔

چھٕتلیٚ ۔ چھتل ٹُلَن وول ۔

چھتہٕ ۔ ن ۔ مۄل: چھت > س: شوٚیتہ ۔] چھوٚت ۔
سفید ۔ پرٛوٗن ۔ م: چھتہٕ داغ ۔

چھتہٕ ٹُل ۔ سفید ٹُل ۔ سفید رَنگہٕ ٹُل ۔

چھتہٕ چھرَن ہیوٚ ۔ سفید چھرَن بَنَس ہیوٚ ۔ سفید شین ہیوٚ ۔
پرٛوٗن شین ہیوٚ (کانٛہہ کھسنہٕ چیز بیترٕ) ۔

چھتہٕ لاے گرٕھنۍ ۔ خوفہٕ ووفہٕ ستۍ بُتھس رَنگ ڈُلُن ۔
زردی پھیرٕنۍ ۔ بُتھس چھرٛرَ ۔ ہیوٚہ گرٕھُن ۔

چھتہٕ ہور ۔ یتھ سفید چھٹھ ہش آسہِ ۔ (کُرہُن پلَو
بیترٕ) یُس سفید ٹیچوٚ ستۍ بَرٕتھ آسہِ ۔

چھترٕ ۔ م ۔ مۄل: چھتر > س: شُوتر ۔] روٗپڑٕ گاڑ ۔
گاڑَن ہُند اکھ خاص قِسم ۔

چھترٕ ا ۔ لوکُٹ گاڑ گرُن ۔ (خاصکَرِتھ یُس روٗپڑٕ آسہِ)
م: چھترٕ ۔

چھترٕ ۲ ۔ یُس بُتھس ہتھر داغ آسُن ۔

چھتُن ۔ ن مۄل: چھت > س: شوٚیتہِ] ا ۔ (مس یا ریش
بیترٕ) سفید گرٕھُن ۔ ۲ ۔ (کُنہِ چیزس بیترٕ) رَنگ
ڈُلُن ۔ رنٛگ تیزی کم گرٕھنۍ ۔

چھتھ ا ۔ ن ۔ مۄل: چھت > س: چھدی ۔ مُ: ہ: چھت]
پَش ۔

چھتھ ۲ ۔ م ۔ مۄل: چھت > س: کشتہ] ا ۔ کمی ۔ بہ ڈوکہ ۔
یہ چھوٚنہِ ۔ ۲ ۔ لُکر یا داتہٕ کامہِ منٛز یہ گرنہٕ بیترٕ ستۍ
ژھوٚٹ چھُ نیران ۔

چھتھ گرٕھنۍ ۔ کُنہِ چیزس ٹُلہٕ تژ اوٚ وِزِ یا گرنہٕ وِزِ
اَڈٕ ہن چھوٚنۍ ۔

چھتھ نکھہٕ وائنۍ ۔ ا ۔ کانٛسہِ ہُند کانٛہہ نوقصان بیترٕ
برُن پیوٚن ۔ چیٚڑ نکھہٕ وائنۍ ۔ ۲ ۔ بےٚ گاٗری نکھہٕ
وائنۍ ۔ بےٚ گاٗرِ پأٹھۍ کانٛہہ کاٗم کرٕنۍ ۔

چھتھ ہیٚنۍ ۔ ا ۔ کُنہِ چیزس کانٛہہ ہریمانہٕ حصہٕ ہن ژٕٹتھ
نِنۍ ۔ ۲ ۔ کانٛسہِ ہٕنٛدِ کُنہ اماٗنتکس چیزس ستۍ پننۍ کامہِ
ہن تہٕ ہیٚنۍ ۔ ۳ ۔ مُفت کاٗم کرناوُن ۔ زَڑ کڈٕنۍ ۔

چھتھ ۳ ۔ م ۔ مۄل: چھت > س: کشرتہ ۔ مُ: ہ: کھیری] ۔
پرٛسنہٕ پتہٕ ہَل تژ اُتھ سہ مَل یُس گاو، گٔب یا
کھاژٹ بیترٕ تژ اوان چھےٚ ۔

چھتھ گیر ۔ ن ۔ مۄل: چھتھ گیر > س: چھدِ ۔ پراکرت:
چھتہٕ + ف: گیر] ۔ اکہِ قِسمُک لمپ یُس
تالوس الونٛد چھُ تژ ادنہٕ یوان ۔

چھٹانگ ۔ ن ۔ مۄل: چھٹانگ > س: ششٹہ + ٹنکہ ۔ مُ: ہ:
چھٹانگ] ۔ پانٛژھ روپے بَر ۔ لمہِ وزنُک پرمانہٕ ۔

چھٹہٕ ۔ تیری کھیوٚل ۔ جب (خاصکَرِتھ سہ بوٚڈ کھیوٚل
یُس پہلس ستۍ نیہ چھُ گرٕھان)

چھٹلیٚ ۔ کےٚ ۔ گرُس منٛد ٹنگ ژوڈ ۔

چھٹھ ۔ تیوٚت بور یوٚت گُنہ داتہٕ ۔

چھچ ۔ ن ۔ مۄل: چھچ > پراکرت ۔ چھچ، س: چھد] ۔

ا۔ کوکرس بیترِ سُند گردنہِ ہُنٛد تیرِ پھوٚنگ کرن وِزِ چھُ وہراوان۔ ۲۔ یُس سہ لڑائے بیترِ کرن وِزِ چھُ وہراوان۔ ۳۔ مورِ سنٛزِ پکھہِ تہٕ لٔٹ یم سہ نژن وِزِ چھُ وہراوان۔ ۴۔ پٔنٛچ زیٚہہ۔ پشک سہ حصہ یُس وٗج دگہ بیترِ باپتھ مکانہِ کہِ دیٖانہِ نبر تھوٗنہِ یوان چھُ۔ ۵۔ سو زیٖٹھ کپر ژادر یا ژُ پالہِ بیترِ یُس گنٛڈی ژھربن تاپہ یا روٗدِ موکھ تراوان چھِ۔ ۵۔ دوٗرتام وہراونہ آمُت کانٛہہ چیز بیترِ۔ مِ: چھچ وہراوُن ۔۷۔ کُلِ لنٛگ لنٛجہ بیترِ یمہٕ دوٗرتام وہرأوِتھ آسن۔ جہار۔ ۶۔ شُپ (ییٚمہٕ ستی ژھٹن وِزِ فصلس بیترِ وٕبوتراوان چھِ)۔

۸۔ لوٗکٹ تُوٕ کر۔

چھچ دیُن۔ کاڈ کڈُن۔ کانٛہہ چیز دوٗرتام زیٖٹھراونہ یُن۔ واش کڈُن۔

چھچ ساز۔ شُپہ بناون وول۔

چھچ کرُن۔ کُلیٚک لنگ لنٛجن واش کڈُن تہٕ واریاہ زٔمین شیٚہلس تل کرن۔ ۲۔ شُپہ بیترِ ستی فصلس ژھٹن وِزِ وٕبوتراوُن۔

چھچ وہراوُن۔ ا۔ (جاناوار سُند) پکھن بیترِ واش کڈُن۔ ۲۔ کانٛہہ چیز دوٗرتام وہرأوِتھ تراوُن۔ ۳۔ (کُلیٚک بیترِ) لنگن لنٛجن واش کڈُن۔ جہار دیُن۔

چھچ وہرأوِتھ بہُن۔ سبٹھا جاے آوِتھ تمہٕ چالہِ بہُن زَن تہٕ ووتھہٕ نُے آسبس نہٕ۔

چھجلہٕ۔ ن۔ موٗل: چھجل <پراکرت: چھجہ] تاجدار سَرُ پھ۔ (وورِ علاقٕکی کأشری چھِ کوبراہس چھجلہٕ ونان) اکھ زہرِ پلہٕ سَرُ پھ۔ کوبرا۔

چھڈ۔ ن۔ موٗل: چھڈ <ہ: پنجابی۔ چھڑا]۔ زنانہِ روٗس۔ ٹبر روٗس۔

چھڈُن۔ ن۔ موٗل: چھڈ <پراکرت: چھٹہ۔ س: چھٹ]۔ ا۔ تراوُن۔ مناوُن۔ ژلنہِ دیُن۔ یلہٕ تراوُن۔ گژھنہٕ دیُن۔ ۲۔ ماف کرُن۔ مأفی دِنۍ۔

چھڈکہٕ۔ مِتلر۔ رزیوسہٕ داندس بیچہ گنٛڈِتھ ہٹہِ تلی تأرِتھ چھےٚ آسان۔

چھرا۔ چھیر۔ اکھ لاگ دار بیمارِ ہُنٛد ناو یتھ منز اَتھن کھورن بیترِ پھیپھر چھِ نیران۔

چھر۲۔ م۔ موٗل: چھر <س: کشر] آبہٕ چھٹک۔

چھرا۔ <م: ہ: چھڑا] ژھوٚرُے۔ خأرلص۔ محض۔ چھٔلِتھ چھوٚکِتھ۔

چھرِ۔ ن۔ موٗل: چھر <ہ: چھرا] لوکٹ اہریز دانہٕ یُس یژہ پأٹھی شکار کرنہٕ خاطرِ بنٛدوٗقس بران چھِ۔

چھربوٚنٛدوٗق۔ سہ بوٚنٛدوٗق ییٚمہٕ ستی چھرِ چلاونہٕ ییٚہ۔

چھرمور۔ قالباف وانس بیٚنہٕ پیٹھہِ کنہٕ چہ لورِ زیمہٕ گب الگ کرنس چھےٚ لگان۔

چھٔرُن۔ ن۔ موٗل: چھر <س: کشرنہ: پراکرت: چھرنہ]۔ ا۔ زل مل کرُن۔ (خاص کرِتھ پشُ سُند) ۲۔ (ہزلہٕ) بےٚ ربطی سان زل مل کرُن۔ ۳۔ (ورگہٕ پأٹھی)

اصل کام ترٲوِتھ بیٚیہ کُنہ کُن لگُن۔

چھۄٚر ۔ا۔سفیدی۔۲۔رنگ ڈٕلنچ حالتھ۔ :مِ :اتھ پلوس چھُ چھۄٚر پھیۄٚرمت یاتہٕ بۆزی تھےٚ پھیۄٚر تس بتھس چھۄٚر۔

چھۄٚر ۔ن۔مۆل:چھۄٚر < س:شویتر]۔ٹھۆلچ سفیدی۔ ٹھۆلس منز باگ سفید مایہٕ دار حصہٕ۔کھاۓ گنی۔

چھۄٚر وول۔کٔشیر منز اکہٕ لوکٹہٕ ڈری یاوُک ناو۔دۆدگنگا۔

چھکار۔دۆرتام أندی أندی چھکُن۔آبس یا پھلس بیترِ دِژمٕتۍ چھکھ۔أندی أندی بٲرتھ دیُن۔

چھکارِ دیُن۔دۆرتام أندی أندی چھکُن۔سٲری سےٚ وہراوُن۔پرٕتھ طرفس واتہٕ ناوُن یا پھاٲلاوُن۔

چھکہٕ۔ن۔مۆل:چھک <س:شٹھکم:پراکرت:چھکم:چھکو]
ا۔تاسہٕ پترٕچ شیٚچ۔۲۔رکرکٹس منز شن دورن (رنن) ہنز ٹھل۔۳۔نٔرد۔

چھکہٕ ترٲوُن۔ا۔تاسس منز چھکہٕ پکُن۔۲۔تاس گنڈُن۔۳۔زار گنڈُن۔

چھکر۔کٲشر لکہٕ گیوٚنُک اکھ طرز۔یہ چھِ یِژہٕ پاٹھی ڈہر ہٕتھ گیوان۔اتھ منز چھُ اکھ زۆن باتھ تلان تہٕ باقے چھِ رٹان۔

چھکر کھارُنۍ۔(ورگہٕ پاٹھی) کانہہ کتھ پھری پھری وَنۍ۔کُنہ کتھِ بیتر تانتھ کھارُنۍ۔وۆج وۆج دیُن۔

چھکری۔چھکرِ باتھ گیوٚن وول۔

چھکرِ گھسُن۔ا۔(گیوٚنس منز) عام سپدُن۔۲۔(ہزلہٕ کنی) مشہور سپدُن۔

چھکُن۔ا۔اتھہٕ ستی بٲرتھ دِتھ دۆرتام وہرٲوِتھ ترٲوُن۔ ۲۔(ورگہٕ پاٹھی) ضایہ کرُن۔ ترٲوِتھ ژھٕنُن۔بٲرتھ دیُن۔۳۔کُلہٕ پیٹھی بٲرتھ دیُن بلایہ دۆرکرنہٕ باپتھ۔

چھکی پیچنی رس لیس واتہٕ تہٕ لٲس۔یہ چھ لٲس تھکن گرس ونان لیس بنیٚ یاڈے آسہٕ نہٕ مگر داوا آسہٕ بڈی بڈی دِوان۔

چھکہٕ یُن۔ۄسی پیوٚن۔پتھر پتھ ضایہ گژھُن۔ چھلہٕ چھلہٕ تہٕ پھلہٕ پھلہٕ گژھُن۔

چھکِتھ ژھٕنُن۔پرٕتھ طرفس بٲرتھ دیُن۔دارِتھ دیُن۔

چھکڑ، چھکڑٕ۔ن۔مۆل: چھکڑ <س:شکٹہ:پراکرت: چھگڑا]۔ا۔کرایہ پتھ مال بیتر اور یور سارنچ گاڈی۔۲۔(ورگہٕ پاٹھی) مشین بیترِ یتھ پرزٕ خراب گٲمتۍ آسن۔یتھ بانہٕ ڈلیٚ متۍ آسن۔ مشین یوسہٕ ٹھیکھ پاٹھی چلان آسہٕ۔

چھکھ۔تیۄت یۄت اکہٕ پھرِ اتھہٕ ستی بٲرتھ دِنہٕ کنی دۆر تام وہراونہٕ ییہ۔

چھکھ دِنۍ۔اتھہٕ ستی دۆرتام بٲرتھ دیُن۔چھکُن۔

چھکھ لگنۍ۔آب بیترِ کُنہ بانہٕ منز پرلکنہٕ ستی چھکنہٕ یُن۔

چھگ۔ا۔لار لار۔کُنہ جایہ جمع گٲمتین انسانن یا جانا وارن بیترِ۔

چھگہٕ ستی لگُن۔ا۔زلہٕ ونین یا لارونین منز ہینہٕ یُن۔کانہہ

۲۔ اکھٕ یا پۆش ژلنہٕ وِزِ کائنسہٕ ہُنٛد سبٕدُن۔ (ورہٕ
۳۔پاٹھۍ) سالرن ستۍ بےٚ سائلی لۆگمُت آسُن
(پۆژھ بیترِ)

چھگہٕ چھگ۔ لارِ لار۔ پرٛتھ طرفہٕ ژلہٕ لار۔

چھگ دِنۍ۔ لار کرٕنۍ۔ چھلہٕ ؤٕدر کرٕنۍ۔

چھگ ژائنۍ۔ کھوژِ نٲوِتھ ژٕلراوُن۔ لار ژائنۍ۔ چھلہٕ ؤٕگر کرٕنۍ۔

چھگ لگنۍ۔ ا۔ ژلہٕ لار لگنۍ۔ چھلہٕ ؤٕدر گژھنۍ۔ چھلہٕ چھانگر گژھنۍ۔ ۲۔ گاوٕ ہُنٛد بژیشہٕ یُن۔

چھٕل ا۔ کُنہٕ منٛز الگ کۆرمُت ژۆٹمُت یا پھٹرِ وۆمُت حصہٕ۔ ٹُکرٕ۔ تان۔ ۲۔ کھٕنٛڈ۔ ترٕ۔ تِلم۔ ژٕمینہٕ رٕبل۔ ژٕمینہٕ رنٛد۔ ۴۔ مکانہٕ بیترِ یُک حصہٕ۔ ۵۔ کُنہٕ سودٕہس بیترِ تُلمُت پیٹھی پیٹھی کٕمۍ شن۔ منٛزی کۆڈمُت گۆل۔

چھلہِ چھلہِ۔ چھٕکرِتھ۔ ٹُکرٕ ٹُکرٕ۔

چھلہِ چھلہِ کرُن۔ چھٕکراوِتھ۔ ژھنُن۔ پھٹراوِتھ ژھنُن۔ ٹُکرٕ ٹُکرٕ کرٕنۍ۔ تانہٕ تانہٕ کرُن۔

چھلہِ چھلہِ گژھُن۔ چھٕکرنہٕ یُن۔ چھکنہٕ یُن۔ ٹُکرٕ گژھنۍ۔

چھلہِ چھلہِ وسُن۔ ٹُکرٕ ٹُکرٕ گژِھتھ پیۆن۔ (ووہو) تانہٕ تانہٕ گژِھتھ پیۆن۔

چھلہِ چھلہِ والُن۔ رٕژ رٕژ لُہراوُن۔ ٹُکرٕ ٹُکرٕ کرِتھ دٲرِتھ دیُن۔ مُ: پاوِ پاوِ والُن۔

چھلہٕ باگے۔ ٹُکرٕ باگے۔ حصہٕ بٹاے۔

چھلہٕ تہٕ پھلہٕ (گژھنہٕ) ل۔م۔ نکہ تہٕ وٹھی ٹُکرٕ۔ نااتفاقی (گژھنۍ)۔

چھلہٕ کڈنہٕ۔ پووچہٕ کڈنہٕ۔ تان کڈٕنۍ۔

چھٕل ٹلنۍ۔ ا۔ کھٕنٛڈ ٹلنۍ۔ ترٕ وائنۍ۔ ۲۔ کُنہٕ سودٕہس منٛز پیٹھی پیٹھی کٕمۍ شن ٹُلُن۔

چھٕل دِنۍ۔ ا۔ حصہٕ بیۆن کڈُن (مکانس بیترِ)
۲۔ کھٕنٛڈ رَن کرٕنۍ۔

قچھٕل کڈٕنۍ۔ پنہٕ باپتھ منٛزی کینہہ کڈُن۔ منٛزی گۆل کڈُن۔

چھٕل کھینۍ۔ وِچھو "چھٕل کڈٕنۍ"

چھٕل وائنۍ۔ کپرس وُ ریبہٕ ترٕ وائنۍ۔ مکانس بیترِ حصہٕ الگ کڈُن۔

چھٕل ووٚہنۍ۔ کھٕنٛڈ ووٚہنۍ۔ کھٕنٛڈ پھٹھ گژھُن۔

چھٕل ۲۔ مۆل: چھٕل <س: کشل] پٹھراو۔ آبہٕ ستۍ کرصاف۔ م۔ بتھ چھٕل۔ پلو چھٕل۔

چھٕل چھوکھ / چھلہٕ چھوکھ۔ چھلُن دٕلُن۔ ناوُن ساوُن۔ سرٛان صفائی۔

چھٕل ۳۔ م۔ مۆل: چھٕل <س: کشل۔ م:ہ: کھرنا] ژتھپہٕ کرِتھ اکھ شستر و کاوٕی دار اوزار یمہٕ ستۍ تیرٕن چھلنہٕ وِزِ پھٕش دِتھ مۆن صاف کران چھہٕ۔

چھٕل وائنۍ۔ چھلہٕ ہُنٛد دب والُن۔ تیرٕ چھٕلن وِزِ وارِ وارِ چھٕل پکناوٕنۍ یتھ پیرٕ منٛز سورٕے مَل نیرِ۔

چھٔل۴۔ لوٚکٹ کاوٕ دار پوٚتاج ہش یێمہِ ستیٚ دانہِ چھومبن وِزِ داں لٲوِس پپٹھ پتھ گُن روٗ دیٚ ہتیٚ پھٔلی ٹاس دِتھ والان چھِ۔

چھٔل۵۔ بوش۔ چائی۔ رکمام۔ مخرجہ۔

چھٔل کھسنۍ۔ تھٕر کھسنۍ۔ بوش کھسُن۔ رکمام کھسُن۔

چھٔل کھارٕنۍ۔ تھٕر کھارٕنۍ۔ بوش کھارُن

چھٔل۶۔ م: مۆل۔ چھٔل <؟ س: شَل]۔ سرٕلوٚ ٹنگ رِگندنس منٛز اکھ بازٕ یتھ منٛز بتہٕ خانہٕ پپٹھہِ اکی لنگہِ ووٗٹھ تاٗرتھ پادشاہ رکھ پپٹھ بپتس تام سرٕس کھورٕ ستیٚ پھیٛنٹھ چھ کڈان۔

چھٔل موٚکج آسنۍ۔ (سرٕ لگس اَندر) سارۍ خانہٕ یلے آسنۍ تہٕ کانٛسہِ نہٕ زیٛنۍ منٛز آسنۍ۔

چھٔل ۷۔ (دِنۍ)۔ کتھ واش کڈُن۔ کتھ وہرٕ ہناونۍ۔

چھٔل ۸۔ م: مۆل: چھٔل <س: کشلی] تاسَس بیترِ دِزِ مرٕ چلکھ یا چھانٹھ۔ تاس پھیٹُن۔ تاپچ کنگنۍ۔

چھٔل دِنۍ۔ تاسِ پھیٹُن۔ تاسَس کنگنۍ دِنۍ۔

چھٔل پوٚل۔ بوٚڈ پھوٚت یتھ منٛز واژ وانس پپٹھ بانہٕ چھٔلنہٕ چھِ یوان۔

چھلہٕ پھوٚل۔ پامہٕ پام۔ پامہٕ ووٗتر۔

چھلہٕ چھانگر۔ چھلہٕ ڈٔدر۔ بیٛون بیٛون آسُن۔ اورٕ یور چھکرِتھ آسُن۔ ٹکرٕ ٹکر گرِتھ آسُن۔ یکہٕ وَٹہٕ نہٕ آسُن۔ (پانہٕ ڈٔنۍ وُ ژِتھ) بیٛون بیٛون گژھُن۔

چھلہٕ چھانگر تہٕ کولہِ کانگر۔ (ووہو) کہن کاہ

وتہٕ گژھنہٕ تہٕ پتہِ سامانک نوقصان۔ چھلہٕ ڈٔگر گژھنۍ تہٕ ستیٚ سامانہٕ آورِ واوٕ گژھُن۔

چھلہٕ چھانگر گژھنۍ، چھلہٕ چھانگر گژھُن۔

۱۔ چھلہٕ چھلہٕ گژھُن۔ پرٛتھ طرفس چھکرٕنہٕ یُن۔ ۲۔ وتہٕ وِلاٗے گژھنۍ۔ اکھ اکھ طرفہٕ تہٕ بیٛاکھ بیٛیس طرفس لگُن۔

چھلہٕ چھانگر۔ ۱۔ اورٕ یور چھکرِتھ (ورگہٕ پاٗٹھی) درٕ بَدر۔ چھلہٕ ڈٔدر، چھلہٕ ڈٔگر۔ لار۔ چھٔگ۔ (لۆکہٕ ہوٚ جومس بیترِ) چھلہٕ چھانگر۔

چھٔلُن۔ ۱۔ پُٹھرُن۔ آبہٕ ستیٚ مَل کڈُن۔ آبس منٛز صاف کرُن۔ چھوکُن۔ چھوکھ کڈُن۔ ۲۔ ماتم ٹلِتھ تھوٚنک دوہ۔ یێمہِ دوہہٕ باکھ تھوٗتھ پلو دلو چھلان چھ۔ ۳۔ (ورگہٕ پاٗٹھی) أنزرُن گنزرُن۔ ۴۔ (ورگہٕ پاٗٹھی) کانٛسہِ کوٚرمت کانٛہہ احسان۔ پھرِ پھرِ اُکس بیٛیس تھی وَنُن۔ ۵۔ (ورگہٕ پاٗٹھی) ناحقہٕ بدنام کرُن۔ کانٛسہِ ہنٛز بدنأمی کرٕنۍ۔

چھٔلَن پوٗرت۔ پلو چھلنک دوہ۔

چھٔلن پوٗرد۔ سہٕ پلو یُس چھٔلن پھرس لگہٕ۔ پلو یُس تپتس کالس نأکی ترٛاوی زِیوٚ تام اصلی پلو چھٔلِتھ ہو کھَن۔

چھٔلن گرٛاے۔ پیٹھی پیٹھی آبہٕ ستیٚ گرٛاے کڈنٕچ عمل۔

موموٗلی چھٔلنہٕ ہنا۔

چھٔلِتھ پھٔلِتھ تہٕ ڈٔلِتھ۔ سارِوے دلو نیرِتھ زندگی ہُند

سوٗن تہٕ ووکن وُچھنہٕ پتہٕ۔ ژوٗک موٗ دُرژلنہٕ پتہٕ۔

چھٔلِتھ تھوٗنۍ تہٕ ؤُلِتھ نٔنۍ۔ نوش داجہِ خراجہِ روٗس پانہٕ ناوٕنۍ۔

چھٔلِن ووٗنۍ، چھٔلنۍ ووٗنۍ۔ آب یٚیمہِ ستۍ وَے چھوٗلمت آسہِ۔

چھٔلۍ چھٔلۍ زیٖن زالُن۔ پزنہٕ پٔٹھۍ پرہیز گاری ہاوٕنۍ۔ ژٔرپا کدامنی ہاوٕنۍ۔

چھٔلۍ چھٔلۍ مہراز۔ صاف تہٕ زبر پلولا رگتھ نیرَن وول۔

چھٔل چھتر۔ اکھ کنٛڈۍ دار جنٛگلۍ گاسہِ۔

چھٔل دَل۔ کھلہِ ڈُلہِ پأٹھۍ خرچ بَرچ۔

چھٔل دَل کرُن۔ (کأنٛسہِ ہنٛدۍ) دیار پننہِ نس مصرفس پٔتھ وُڈاوٕنۍ۔

چھمب۔ کُنہِ بالک یا ٹیگہِ بیتر ییک ٹاسُر انٛد۔

چھمبس گرٛھُن۔ ۱۔(ورگہِ پأٹھۍ) بدصوحبژ انٛدر پیوٚن۔ بدَن ہنٛز صوحبتھ لارٕنۍ ۲۔(ورگہِ پأٹھۍ) یہِ توقواہ آسہِ تہٕ نہٕ حاصل سپدُن۔

چھمبس ووٚتھ ژھٕنۍ۔ (ورگہِ پأٹھۍ) پان خطرس منٛز ترٛاوُن۔ خطرِ مٔلۍ ہیوٚن۔

چھمبَن تہٕ چھارن لگُن۔ وُلٕہِ جایہِ پھَسُن۔ مصیبتس انٛدر گرفتار سپدُن۔

چھمبہٕ تُلُر۔ (ورگہِ پأٹھۍ) سو یوسہٕ ژھری کتھ پٔتھ بچھنہِ ووتھ۔ سو یوسہٕ کینٛہ ؤُنۍ تھےٚ بُچھتھ ژھنہِ۔

چھمبہٕ ڈُلہِ گرٛھُن۔ ۱۔ چھمبہٕ پٔٹھۍ وٕسۍ پیوٚن۔ ۲۔(ورگہِ پأٹھۍ) اَڈٕ ژوٗٹ گرٛھُن۔ جانہٕ مرگ گرٛھُن۔ ہنگہٕ منگہٕ مرُن ۔۳۔اڈوٗتی خراب گرٛھُن۔

چھمبہٕ کوتُر۔ یأغی کوتُر۔ جنٛگلی کوتُر یُس پٔنُن اول چھمبن منٛز بناوان چھُ۔

چھٕمبۍ گرٛھُن۔ ۱۔ ژٔمین رٕڑ وٕسنۍ۔ کھشارٕ ستۍ میٛژِ ہُنٛد ڈٔہتھ وَسُن تہٕ سیٚدس ژٔمینس اَڈٕ وون یا چھمب بَنُن ۔۲۔ پانٛینٛک رأسۍ گرٛھُن ۔۳۔(ورگہِ پأٹھۍ) ضایہِ گرٛھُن۔ راوُن۔ ۴۔ أنٛدۍ گرٛھُن۔ نشانہٕ ڈٕلِتھ پیوٚن۔

چھٕم چھٕمِتھ تہٕ چھےٚ ماکأنٛسہِ۔ یہِ چھِ ٹمس ونان یُس اَپزٕ کٔنۍ پٔنُن چیز تھٔکناوِ۔

چھٕنہٕ۔ لوگٹ تہٕ توٗن کٹوٗر۔ کٹوٗر چالہِ چھٕنُن لوٗگٹ کھوٚس۔

چھٕمنُن۔ ن۔ موٗل: چھٕن حوٗچھو ''چھوٚن''] ۱۔ ہُرتھ پیوٚن۔ کمزور گرٛھُن۔ م: ماز چھٕنُن ۔۲۔ بوٚہرٕ بیترٕ منٛز زدٕ کٔنۍ نیرتھ ژٔلُن۔ ضایہِ گرٛھُن ۳۔(کلیٖک پن بیترٕ) وٕستھ پیوٚن۔ ہرُن۔

چھٕنِتھ پیوٚن۔ ۱۔ ہُرتھ پیوٚن۔ بیمارِ بیترٕ ستۍ أڈۍ جے یوت موژُن ۔۲۔(ورگہِ پأٹھۍ) لٔبدٕ وَسُن۔

چھٕنبر۔ پٕرگی۔ کٔمی۔ ژھربر۔ ژھوژَر۔

چھٕنٛد۔ ن۔ موٗل: چھٕنٛد < س: چھٕنٛد]۔ شارُک دٔزُن۔ بٔحر۔ ژھنٛد۔

چھٕنٛدر۔ ہیلہِ چہٕ۔

چھٕن کٔبٕتھ کٔبٕتھ۔ یہِ چھِ کٔبتھ شروع کرنہٕ وِزِ مخالف

ڈرِس دِیان پانس کُن پھِرنہٕ پژھی وِنان۔

چھنگ۔ ن۔ مؤل: چھنگ < لدٲخی: چھنگ]۔ لدٲخی شرابہٕ۔ وُشکہٕ شرابہٕ۔

چھنٛز۔ ن۔ مؤل: چھنٛز < آوازِ پیٹھ] کُنہٕ ستی ٹاس لگتھ بانہٕ بیترِ وزن٘چ آواز۔

چھنٛز چھکھ۔ ن۔ مؤل: چھنٛوچھک < آوازِ پیٹھ]۔ رونہٕ گوڈبیتر ییک شرٛ وِنی شرٛ وِنی۔ رونٛن ہنٛز آواز۔

چھنٛز چھنٛز۔ ن۔ مؤل: چھنٛز چھنٛز < آوازِ پیٹھ] ۱۔ رونہٕ یا تھالجہٕ بیترِ وزن٘چ آواز۔ شرٛ وِنی شرٛ وِنی۔ ۲۔ روپیہٕ وزن٘چ آواز۔ ۳۔ چھانٛچھ پۆت وزن٘چ آواز۔ چھوٕنی چھوٕنی۔ ۴۔ ہۆکھ مژِ وانٛگُن دِیتاونہٕ وِزِنیاچ آواز۔

چھوا۔ م۔ مؤل: چھو < س: چھوِ]۔ ماتمہٕ بیترِ پتہٕ نۆی پلو لانٛگنچ شۆب شان۔

چھو گنڈٕنی۔ نۆی پلو لاگٕنی۔ خاصکٲرتھ زامترِس مول بیترِ مرنہٕ پتہٕ ماتم تژاونہٕ باپتھ نۆی پلو دِنی۔

چھو۲۔ بوٗش۔ نازنخرٕ۔

چھوٕ۔ ن۔ مؤل: چھو < س: کشامہٕ] داں زٔمینس تژاونہٕ آمُت گوڈنیک آب، تاوٕ آب، اٲبی زٔمینس دِنہٕ آمُت گوڈنیک سَگ۔

چھوٕ دِین۔ گوڈنِکہٕ پھِرِ داں زٔمینس آب دِیُن۔

چھوٕ ڈٕج۔ م۔ مؤل: چھوٕ دَج < ؟ س: کشپ / چھوٕ۔ پرٛاکرت: دھجہ < س: دوجہ] ناٹن یا مازس ستی

بڑی بڑی دبلہٕ۔

چھاپ۔ ن۔ مؤل: چھاپ < ہ: چھاپ]۔ کُنہٕ چیزُک چھپُن۔ کانٛہہ چیز چھاپنہٕ یُن۔ وُچھو ''چھانٛپ'' تہٕ۔

چھاپ خانہٕ۔ سو جاے یا کارخانہٕ ییتہٕ کتابہٕ بیترِ مشینہٕ ہٕندی ذٔریعہ چھاونہٕ چھےٚ یوان۔

چھاپے دِنی۔ وٲیتھ زٔمین سۆمراوُن۔ ہموار کرُن۔ (خاصکٲرتھ مُتی آلہٕ ستی)

چھاپہٕ۔ ن۔ مؤل: چھاپ < ہ: چھاپا]۔ روت حملہٕ۔ خاصکٲرتھ پُلسِک بےٚ شۆنکی پأٹھی تلاشی ہینہٕ یا رٹنہٕ باپتھ گیرٕ تژاوُن (چھاپہٕ تژاوُن۔ مارُن)۔

چھاپہٕ مار۔ ژھۆپہٕ ژھارٕ حملہٕ کرن وول۔ گُریلا۔

چھاپٕر۔ ٹاٹہٕر۔ کُھج تہٕ بڈٕ تۆکر۔

چھاپٕر فروش۔ پأکأری۔ سُہ یُس تگارس یا ژھٕرِ بیترِ کھتھ کرٕ مُٹھ بیترِ آسہٕ کنان۔

چھاپُر۔ ۱۔ یَس نہٕ اتھس اندر کینہہ دٔرِ۔ یس زالوٕکنٛز نیرتھ ژلان آسہٕ۔ ۲۔ بےٚ شور۔ بےٚ وُطیر۔

چھاپُن۔ ن۔ مؤل: چھاپ < پرٛاکرت: چھنٛپ] ۔۱۔ چھاپ تژاوُن۔ نقش تارُن۔ ۲۔ کانٛہہ کتاب بیترِ چھاپ کرٕنی۔ ۳۔ کُنہٕ کپرٕس بیترِ چھٹھ تژاوٕنی۔ ٹھپہٕ تژاوُن۔

چھارِ کانٹز۔ ن۔ مؤل: چھارِ کانٹز < س: کشار۔ کانچکہٕ] کانٛچہٕ گومُت زامُت دود۔ ژۆکیومُت زامُت

دود یتھ نچِر ہیوٚہ آسہِ پھیوٚ رمُت آسہِ تہٕ یُس آبےآب آسہِ۔

چھالَن ۔ زٕمینس دِنہٕ آمُت تزٕ سیم آکھ۔ ترٕ اَل۔ چھاپَے۔

چھان ا۔ ن۔ مؤل: چھان > س: تَکشَن۔ م: پراکرت: تنکھان] ا۔ مکانس بیترِ لکرِ کاٗم کرن وول کاٗری گر۔ ۲۔ لکرِ ہِندی چیز بناون وول کاٗری گر۔

چھانس تورِ چھچھ پانس گُن ۔ غرضمندٕ سنٛز پرٛتھ کانٛہہ کتھ تہٕ حرکتھ چھےٚ غرضمندی ستی برٛتھ تہٕ پننہٕ آیہ آسان۔

پیچھانس ییٚلہِ پییہِ پانس پیٹھ ییٚکل ٹُلہِ شانسھ۔ ییٚلہِ انسانس مجبوٗری چھےٚ پیوان سُہ چھُ کینہٕ تہٕ کرنس تیار سپدان۔

چھانس ییٚلہ پییہِ پانس پیٹھ ییٚکلہِ کنہِ لاگہِ سوزٕنہٕ تُل ۔ پننہٕ وِزِ چھُ پرٛتھ کانٛہہ موموٗلی چیزس پیٹھ تہٕ گذارٕ پکہٕ ناوان تہٕ زٔڈ کڈان۔

چھانہٕ باے ۔ ا۔ چھانہٕ سنٛز زنانہٕ ۔ ۲۔ چھاٗنٛی

چھانہٕ ٹوکھ ۔ تورِ ہُنٛد ڈُلن ۔ (ورگہٕ پاٗٹھی) کاٗری ضرٕب ۔ مِ: چھانہٕ ٹوکھ ژٕوٗ رِنو روزِ بوٚستورے (وہاب)۔

چھانہٕ ٹوکھ چھُنہِ بوٚستوٗرِ روزان۔ (ل۔م) اُرلدنٕچ کاٗم ہیکہِ نہٕ کھٹِتھ روٗزِتھ، تہٕ دٕپتھ گوسو کاٗم یاسہٕ سر ہیکہِ نہٕ ژٕوٗ رِ روٗزِتھ یُس ازتہ تہٕ پگاہ تہٕ بازرس پیٹھ پییہِ۔

چھانہٕ ٹھس ۔ (ل۔م) سوٗ آواز یوسہٕ چھانہٕ سنٛدِ کٕٹھِل بیترِ ٹھاسن وِزِ نیرِ ۔ (ورگہٕ پاٗٹھی) اُرلدنک سنٛز۔

چھانہٕ ٹھک ۔ ا۔ اُر جاے لدنٕچ کاٗم جاٗری تھوٕنی۔ ۲۔ (ورگہٕ پاٗٹھی) کُنہِ کامہِ نہٕ اَنٛد واتنہٕ دِیُن۔

چھانہٕ رَچ ۔ (ل۔م) سوٗ رَچ یوسہٕ چھان پوٚتُس لرِ ٹھکنے یا خامخاہ ٹھکِتھ تھوِ ۔ (ورگہٕ پاٗٹھی) کانٛسہ کاٗسہٕ سُنٛد کُنہِ کامہِ منٛز عمدن تھوٚومُت نوٗقص۔ ٹھچ۔

چھانہٕ رَچ تھاوٕنی ۔ (ورگہٕ) پننہٕ فاٗیدٕ خاطرٕ کُنہِ کامہِ منٛز کسر تھاوٕنی۔

چھان ۲۔ ن۔ مؤل: چھان > پراکرت: چھَن۔ > ؟ س: سبن: سبند] (پرٛنس یا پلوس بیترِ) کانٛہہ چیز چھاننٕچ کاٗم۔ چھانُن۔ م: پرٛنی چھان۔ ہانگہٕ چھان۔

چھانےٚ لِگنٛی ۔ جولابہٕ دواکھبتھ بڈٕ ڈولٹہٕ پاٗٹھی نبر نیرُن۔ لوس لِگنٛی۔

چھانُن ۔ ن۔ مؤل: چھان > پراکرت: چھَن > ؟ سبن: سبند] ا۔ پرٛنہٕ یا پلوٕ بیترِ منٛزی کڈِتھ زاٗوِیل زاٗوِیل الگ کرُن۔ پرٛنہِ کڈُن۔ مِ: اوٹ چھانُن ۔ ۲۔ (موٕ کُلس بیترِ) دِنن بیترِ دِتھ موٕ والُن۔ مِ: ڈوٗنی چھانٛی۔

چھان ہین ۔ ن۔ مؤل: چھان ہین > پراکرت: چھَن + ف: ہین] پرٛژھہٕ گاٗر۔ تحقیقات۔ زاٗوِی جارن گرٛژھن۔

چھان ہین کرُن ۔ ژارُن ۔ ژھارُن ۔ ژھاٗنٛڈ۔

تحقیقات۔

چھانٛپ ۔ن۔مؤل: چھانٛپ <پرٛاکرت: چھمپ۔ <س: کشمپ]١۔ کُنہِ چیزُک بیٚیس چیزس پٮ۪ٹھ تورُمت عکٕس۔٢۔ ٹھپہٕ۔موہرمؤس۔٣۔ ژھاےٚ پٕھ۔عکٕس۔

چھانٛپ تارُن۔ کُنہِ چیزُک عکٕس بیٚیس چیزس پٮ۪ٹھ تارُن۔

چھانٛپ ترٛاوُن۔ ٹھپہٕ ترٛاوُن۔موہر ترٛاوٕنۍ۔

چھانٛپہٕ ۔ن۔مؤل: چھانٛپ <س: کشمپ]١۔ یِچھُو بیترٕ پوٚٹ یتھ پٮ۪ٹھ شٔکل یا اَچھُر بیترٕ کھٔنتھ آسہٕ تہٕ ییمیُک عکٕس کُنہِ چیزس پٮ۪ٹھ ترٛاونہٕ ییہِ۔ ٢۔ چھپاونہٕ آمُت۔ کتاب یا کاکُد بیترٕ (مِشینہٕ ستۍ چھوپمُت) (کپُر بیترٕ) یتھ ٹھپہٕ تارنہٕ آسہٕ آمُت۔

چھانٛپُن ۔ن۔مؤل: چھانٛپُن <س: کیشپنہ] زیچھہِ رزٕ گرِتھ اکھ ہتھی یار یتھ منٛز کُنہِ پھوٚل بیترٕ تھوٗتھ اوٚریور ژٕناونہٕ تہٕ دوٗر چلاونہٕ یوان چھُ۔ سو رز یتھ منٛز کِلناٗہ کِلناٗوٕی کٔنۍ بیترٕ دوٗرلاینہٕ یوان چھےٚ۔

چھانٛپٕھ ۔ن۔مؤل: چھانٛپ <پرٛاکرت: چھنٛپ]
١۔ ٹھپہٕ۔ موہر۔ مؤس۔ سُہ آلہٕ ییمہِ ستۍ اکہِ چیزُک نقش یا نشانہٕ بیٚیس چیزس تارنہٕ ییہِ۔ ٹھپہٕ ٢۔ یا موہر بیترٕ ہُند تورُمت نشانہٕ یا نقش۔

چھانٛٹہٕ١ ۔ن۔مؤل: چھانٛٹ <م: پنجابی: چھانٹا] کمچہٕ یا مؤر ییمہِ ستۍ ٹانگہٕ وول گُرس ہکھی چھہ کران۔

چھانٛٹہٕ والُن۔ چھانٛٹہٕ ستۍ لایُن۔ چھانٛٹہٕ ستۍ چوب دِنۍ۔

چھانٛٹہٕ٢ ۔ن۔مؤل: چھانٛٹ <پرٛاکرت: چھٹہ] ژِژرٕ گرِتھ یہٕ ؤسی پایہ روزِ۔ مِ: موٕ چھانٛٹہٕ۔٢۔ کُنہِ بیترٕ گرنہٕ وِزِیم نچہٕ نچہٕ چھلہٕ ووتھان چھےٚ۔ مِ سیرِ چھانٛٹہٕ۔

چھانٛٹُن ۔ن۔مؤل: چھانٛٹ <ہ: چھانٛٹ <پرٛاکرت: چھٹھ۔١۔ چھانٛٹھ کرٕنۍ۔ ژارُن۔ اوٗر دوٗر یا جان جان الگ کرُن۔٢۔ شرارتھ بیترٕ کاٛنسہِ پٮ۪ٹھ پھٕٹرٛاوُن۔ شرارتھ چھانٛٹُن۔

چھانٛٹھ ۔م۔مؤل: چھانٛٹ <ہ: چھانٛٹ <پرٛاکرت: چھٹہ] ١۔ ژاٗر۔٢۔ تاسہٕ بیترٕ چ پھٔل۔ تاسٕچ کنٛگٕنۍ۔

چھانٛٹھ دِنۍ۔ تاسہٕ پٔتن ترتیب ڈالٕنۍ۔ تاسس چلکھ دِنۍ۔

چھانٛٹھ کرٕنۍ۔ ژارُن۔ ژاٗر کرٕنۍ۔ اوٗر دوٗر الگ کڈُن۔

چھانٛچھ ۔اکھ موٗدُر جنگلی موٗ (یہ چھُ زنٛڈن کھسان]۔

چھانٛچھ کڈُن۔ (ورگہٕ پاٗٹھی) ہرٕ سر کڈُن۔ مدوالُن۔

چھانٛچھ والُن۔ (ورگہٕ پاٗٹھی) ٹھکراوُن۔ (خاصکرِتھ دٕوٕ دٕو کرناوِتھ)

چھانٛچھ پوٗت ۔ن۔مؤل: چھانٛچھ پوٗت <س: چھنہٕ چھن < آوازِ پٮ۪ٹھ + پُتکا = پُتلہ]۔ شُر بٕن ہُند تماشہٕ یتھ چھونۍ چھونۍ چھہ کران۔

چھانٛچھہِ پوٗتکی پاٗٹھی وزُن۔ (بُزلہِ بیترٕ ستۍ) سخ الہٕ ڈُلہٕ گرٛٹھن۔ گوٗرٕ گوٗرٕ گرٛٹھن۔

چھانٛگ: یارِ ہانگ۔ یارِ پھرُن۔

چھانٛگر ۔ بانٛبر۔ چھاٗر۔ چار۔ کُنہِ کامہِ منٛز کم وقت آسنہٕ کنۍ بٹھا جلدی۔

چھانگر پاوٕنی ۔ چارژانُن ۔ بانبر پاوٕنی ۔

چھانگر پینۍ ۔ چھاٹر پینۍ ۔ بانبر پینۍ ۔ چاراژُن ۔ لارِگنۍ ۔

چھاوا ۔ ن ۔ مؤل: چھاو < پراکرت: چھاپنہٕ :س: چھاونہٕ ۔ چھد]/س: کشاپنہٕ]ہتس بیترِ پھیاٗرِتھ ژری ہوکھناونہٕ باپتھ ٹھانہٕ دِتھ تاوٕ ستۍ دَم دِنہٕ کٲم ۔

چھاولگُن ۔ ا ۔ بتہٕ چھاوٕیُن ۔ ہتس پوت تاوٕ ستۍ سرٕ یہہ شرٕ پُن ۔ ۲ ۔ (ورگہٕ پاٹھی) ہانژھ لگنۍ ۔

چھاو ستھ بتہٕ داو ستھ گتھہٕ ۔ پرٕتھ کُنہٕ کامہٕ چھےٚ موقس پیٹھ انداوٕ آتہٕ تھےٚ قدر ۔

چھاوٕ۲ ۔ چھاوٕ چھاو ۔ اکہٕ قسمٕچ کھیل ۔ یتھ منزٕ لوٗ ربیترِ پتھ تہٕ بڑ وٹھ اکھاٗکس کُن پلناونہٕ چھےٚ یوان ۔

چھاون دٲسی ۔ پننہٕ بدلہٕ بیٚاکھ لاگُن ۔ پننہٕ بدَل بیٚاکھ بُتھ دیُن ۔ اکھاٗکس ہانژھ لاگنۍ یا کینہٕ مٹہٕ کھارُن ۔

چھاوَن داس ۔ سُہ کامہٕ ژوٗر یُس پننہٕ بدَل بیٚیس لاگان آسہٕ ۔

چھاوٕنی ۔ م ۔ مؤل: چھاونی < س: چھایا: مُ: ہ: چھاونی] فوٗجی سپاہَن ہنٛزٕ بارکہٕ یا یاٗج ۔ سو جاے یتہٕ نس فوج روٗزِتھ آسہٕ ۔

چھاوُن ا ۔ ن ۔ مؤل: چھاو < س: کشاپنہٕ]ا ۔ (کُنہٕ کُن) لایُن ۔ لگاوُن ۔ (کانٛسہٕ کُن) داٗرِتھ دیُن ۔ بُرِتھ دیُن ۔ کُنہٕ ستۍ ٹھاسُن ۔ ۲ ۔ (ورگہٕ پاٹھی) بیٚاکھ بُتھِ دیُن ۔

چھاوُن ۲ ۔ ن ۔ مؤل: چھاو < س: کشاپنہٕ] ۔ ا ۔ (پلو بیترِ) ناٗلۍ ژٕھنُن تہٕ پھالوُن ۔ ۲ ۔ (کٹنیک بہار چھاوُن ۔ لطف تُلُن ۔

چھاوُن ۔ ۳ ۔ ن ۔ مؤل: چھاو < ؟س: چھاو ونہٕ] ۔ کلابوت ، تِلہٕ یادوٗ وبیترِ لاگُن ۔

چھاو دیُن ۔ مُلزمہٕ سُند بیٚاکھ زوٗن چھاوُن ۔ یا بیٚیس ہانژھ لاگنۍ ۔ بیٚاکھ بُتھِ دیُن ۔

چھایگھ ، چھیکھ ۔ مُبارکھ ، پوشنہٕ ۔ رُت بوگ ۔

چھٕمی ۔ م ۔ مؤل: چھٕمی < س: چھوٕ ۔ مُ ، ہ: چھب] ۔ ا ۔ اکہٕ قسمک سفید پوٹ چھاونچ کٲم ۔ مِ ، چھٕمی ٹوٗپۍ ۔ ۲ ۔ اٹرٕل بناوٕنچ کٲم

چھٕتیس ۔ مؤل ۔ چھٕتیس < پراکرت: چھتیسا ۔ مُ ۔ ہ: چھتیس]بےٚ دِوتھ ۔ شِکس لد ۔

چھٕتر/ چھتھر ۔ م ۔ مؤل چھٕتر < س: چھتر] ۔ ا ۔ کانٛہن ہُنٛد تہٕ پوشہٕ مالن ہُنٛد بنوومُت تاپہٕ دلنہٕ یُس مہرازس یا پادشاہس بیترِ کلس پیٹھیٚز تھپرٕ ڈھی چھِ تھوان ۔ ۲ ۔ کمبرٕ ہن پیٹھ لاگنہٕ آمُت کپرٕک بیترِ ژھہدرٕن یُس تاپس یا روٗدس شِینس منزٕ ستۍ بکناونہٕ ییہٕ ۔

چھٕترِ بردار ۔ چھٕتر ہتھ پتہٕ پتہٕ پکن وول ۔ تیٚمی سنٛزٕ کٲم رازس یا مہرازس بیترِ پتہٕ کنہٕ چھٕتر ہتھ روزُن چھُ ۔

چھٕتری ۔ م ۔ مؤل: چھٕتر < س: چھٕیتر کا] ۔ وُچھو "چھٕتر" یا نے ۲ ۔

چھٔترٕ ہال ۔ <س: چتر + شالہِ] اکھ داں ذاتھ (اتھ چھےٚ
ٹیچہ ہشہٕ آسان)

چھٔترٕ کُل ۔ اکھ کل یُس چھٔترٕ ہیوٗ آسان چھُ ۔

چھٔترٕ بۄنٛی ۔ رفاقتھ کرٕنۍ بٔڑ دبد (ورگہٕ) سوزنانہٕ یس
وارِیاہ زٕرۍ پٔترٕ تہٕ انگ اٗشناو آسن ۔

چھُٹرۍ ۔ م ۔ مۄل: چھٹرۍ <م، ہ: چھڑی] ۔ ا ۔ لۄر ۔ سۄ
۲ ۔ پوئیٖتر ڈنڈٕ یُس امرناتھ یاترایہِ گژھن وٲلی
برونٛہہ برونٛہہ پکناوان چھِ ۔

چھٔژرُن ۔ ن ۔ مۄل: چھٔژر <: شوٗیتہِ + کرنم] ۔ چھوٚت
کرُن ۔ رنٛگس بیترٕ تیٚہہ وٲلنۍ ۔

چھٔژراوُن ۔ ا ۔ وُچھو "چھٔژرُن" ۲ ۔ جواب دِنٕس لایق
نہٕ تھاوُن ۔

چھکراو ۔ (ورگہٕ) ؤستھ ۔ کھٔجر ۔

چھکراوُن / چھکرُن ۔ پھلہِ پھلہِ دٲرِتھ دیُن ۔ پرٛتھ
طرفہٕ وہراٗوِتھ ترٛاوُن ۔ ترٛاٗوِتھ ژھٔنُن ۔
چھکرِتھ ژھٔنُن ۔ دۄرتام وہراٗوِتھ ترٛاوُن ۔
چھکرنہٕ یُن ۔ وُچھو "چھکنہٕ یُن"

چھٔنہِ راوُن / چھٔنہِ رُن ۔ ن ۔ مۄل: چھٔژراو <پراکرت:
چھٔنہٕ] لۄژ راوُن، وَزَن کم کرُن ۔ (دِنہٕ ستی)
۲ ۔ دِنہٕ راوُن ۔ کمزور کرُن ۔ چھلہِ چھلہِ کرُن ۔
مازہو کھراوُن (تنگ کرنہٕ کنۍ یا فکرو ستی)

چھٲتی ۔ م ۔ مۄل: چھٲتی <م: ہ: چھاتی] ا ۔ وَچھ ۔
۲ ۔ وچھک کھٔجر ۔ ۳ ۔ جۄرتھ ۔ ہمتھ ۔ حوصلہ

چھٲتی دِنۍ ۔ کانٛسہِ ہنٛدِ بدل برٕونٛٹھہٕ لگُن ۔ کانٛسہِ ڈۄکھ
کرُن ۔ سینہٕ دارُن ۔

چھٲتی کڑنۍ ۔ ا ۔ سینہٕ نبر کڑُن تہٕ بڑٕ ٹھاٹھہ سان
وتہٕ پکُن ۔ ۲ ۔ زۄرکرُن ۔ وٕتھُن ۔ ۳ ۔ (ورگہٕ پاٹھی)
زنانہِ ہنٛد بالغ گژھُن ۔

چھٲرا ۔ م ۔ مۄل: چھار <پراکرت: چھیٖر: س: کشیر]
(ہزلہٕ) بانٛبر ۔ سبٹھہٕ ہے گابرُن ۔

چھٲر ۲ ۔ اکھ گنٛڈۍ زنٛڈ ۔

چھٲنی ا ۔ م ۔ مۄل: چھانی <پراکرت ۔ چھنہ] ا ۔ ییٚمہٕ ستی
کینہہ چھاننہٕ ییہ ۔ پرٕیُن ۔ ہانگ ۔ ۲ ۔ رۄدٕ چ
شینٛچ لو ۔ ہُتہٕ ییتہٕ نیٚک نیٚک رۄدٕ پھیوٗرا (پیوٚن)
۳ ۔ موٗ گُلس بیترٕ گُژرِ دِنن ۔ چھاننہٕ یُن ۔ (ہوا بیترٕ
ستی) چھانٛچ کٲم (پھل یا موٗ بیترٕ) ۴ ۔ رٲسی
گژھُن ۔ نیٚرتھ ژلُن ۔ م: ٹھیلس لٔج چھٲنی ۔
۵ ۔ سۄ پۄنٛی یُس کُنہِ کولہِ یا ناٗرۍ تارس رٲسی
آسہِ گژھان ۔

چھٲنی دِنۍ ۔ (گُلس بیترٕ) موٗ چھانُن ۔ دِنن دِنۍ ۔

چھٲنی کرٕنۍ ۔ نیٚک تہٕ ویٚوٹھ الگ کرُن، چھانُن ۔

چھٲنی لگٕنۍ ۔ ا ۔ نیٚک نیٚک رۄدلاگُن ۔ ہُتہٕ ییتہٕ رۄدٕ
پھیوٗرا پیوٚن ۔ ۲ ۔ (موٗ گُلس بیترٕ) ٹھس ٹھس کران
موٗ وٕسی پیوٚن ۔ ۳ ۔ ژاٗر کرنہٕ ینٛۍ ۔ ۴ ۔ نیٚرتھ ژلُن
(ٹھیلہٕ بیترٕ منٛز) رٲسی گژھُن ۔

چھٲنی ۲ ۔ سوٗئی یُس چھاننہٕ کارکران آسہِ ۔ م: چھاننہٕ

بارے۔ چھانہٕ سنٛز زنانہٕ۔

چھپر ۔ا۔ اَگادِ گژھُن ۔ پتے روزُن ۔۲۔ ریٖنٛٹھ ۔ زیٖٹھ
وِدَن باکھ۔

ی، چھپر گنٛڈٕ نلاءگنی ۔ کُنہ چیز باپتھ سخ وَدُن تہٕ تھسِھ نہٕ
ٹٲلِنی ۔ کانٛہہ چیز منگنس منز پتے روزُن۔

چھپرُن ۔ (کانٛہہ مُراد حاصِل کرنہٕ خاطرٕ استانس پیٹھ
حاضری دِنٕکی دوہ) گنڈُنی ۔ مِ:
مےٚ دبن چھپرِم چانہٕ قصدن تے (رحمان ڈار)

چھِتہٕ ۔ شرمنٛد، خَجل۔

چھِتہٕ گژھُن ۔ شرمنٛد گژھُن ۔ کیٛتھ تام ہیوٗ گژھُن
خَجل گژھُن۔

چھِٹھ ۔م۔مؤل: چھِٹ <پراکرت: چھِٹہ، م،ہ: چھینٛٹ]
ا۔ تہٕ یہ کینٛہہ ترل مادٕ چھکراونہٕ یِنہٕ سٟتۍ ٹیٛچہ ہور
آسہٕ گوٚمت یا یتھٕ پٲٹھۍ ٹیٛچہ ہور گژھُن۔
۲۔ سُہ کپُر یا بیٛیہ کانٛہہ چیز یتھ چھانٛپہ سٟتۍ نقشہٕ تہٕ
نگار بناؤتھ آسن یا یتھٕ پٲٹھۍ نقشہٕ بیترٕ تژٕ اونٛچ کاٚم۔

چھِٹَل ۔ا۔ ٹیٛچہ ہور ۔ یُس یا یتھ ٹیٛچہ یا داغ بیترٕ آسَن۔
۲۔ یتھ واریاہن رنٛگن ہِنٛدۍ نقشہٕ نگار کٔرِتھ
آسَن ۔ چھِٹہٕ ہُنٛد۔

چھِٹہٕ دُتے ۔ استر دارِ چھِٹہٕ پھرن یُس أندری کنی
لاگنہٕ یوان چھُ۔

چھِٹہٕ گر، چھِٹہٕ گوٚر ۔ یُس کپرس یا کاکدس بیترِ چھِٹھ
آسہٕ تژٕ اوان۔

چھِٹھ کَڈٕنی ۔ا۔ کپرس چھانٛپھ تژٕ اُتھ اتھ گُل بیترِ
کھارٕنی ۔۲۔ (ورگہٕ پٲٹھۍ) چوبوٗ سٟتۍ پان رتہٕ
دأوی گرُن ۔۳۔ (ورگہٕ پٲٹھۍ) سبٹھا غلطیہٕ کڈٕنہٕ۔

چھِٹھ نیرٕنی ۔ پٕش ٹوپو یا ژھومبہٕ ژھوپہ بیترِ سٟتۍ
ساٚری سے پانٛس داغ یا دانہٕ نیرٕنی۔

چھِچھُر ۔ن۔مؤل: چِھچھُر <پراکرت: چھِچھ+چھَ]۔ چربہٕ
ا۔ دار ماز پھوٗل ۔ ہیکہٕ پھوٗل ۔۲۔ پاکہٕ ٹھسُر ۔ ہٕٹھٕ،
پھیٛچھُر یا سہٕ بیترٕ یتھ آب یا پاکھ نیران آسہٕ۔

چھِچھِ گُرٕر ۔م۔مؤل: چھِچھ کرُر <پراکرت: چھِچھ+چھَ+
س: کُچہ ۔م:ہ: چھِچھوری]۔ اُپ زنانہٕ ۔ پھرٕ تہٕ
زنانہٕ۔

چھِر ۔م۔مؤل: چھِر <س: کشیرَ = پراکرت: چھیر]ا۔ گبہٕ
یا ژھاوجہٕ ہُنٛد دود ۔۲۔ بہٕ ہُنٛد دودٕ چھکھ ۔۳۔ سُہ
دود ہیوٗ مایہ یُس پینہٕ بروٚنہہ دلنہٕ بیترِ فصلیٛچہ گوژٕ منز
آسان چھُ۔

چھِر گوٚر ۔ سُہ یُس گرٕپتہٕ گرٕپھیرتھ گبہ یا ژھاوجہٕ دودٕ کنہٕ۔

چھِرَن ۔م۔مؤل: چھِرن <س: کشیر]۔ لیٛدر تژٕ اُتھ
دودٕ وگرٕ یتھ ڈوٗنی گوجہٕ بیترِ تژٕ اوان تہٕ کُنہٕ
بڈس دوہس پیٹھ بأگراوان چھِ۔

چھِروی چوٚنٹھ ۔ (اِوکنی ونان زِ وَنن وول چھُ یژھ پٲٹھۍ
چاٹنس توٚنٹھ ہش کٔرِتھ خوش یِووِنہٕ کتھ کران)
یُس موٚ درِ کتھ کٔرِتھ مطلب آسہٕ کڈان۔

چھِر ۔ن۔مؤل: چھِر <پراکرت: چھیر <س: کشیرَ]۔

ا۔دود چوٗون کچہ پۆت۔۲۔ (ورگہٕ پاٗٹھی) لوٗکٹ ماٗصم۔

چھرٕ پۆت۔وُچھو "چھرٕ گٹھ"

چھرٕ گٹھ۔واٗنسہٕ کنۍ سیٹھا لوٗکٹ گٹھ۔

چھرٕ دلۍ والنۍ۔پلون تھٕچھ کٔرتھ روزُن۔تہٕ اورُن یور گُن نہٕ پکنہٕ دیُن۔ وُلوٗچہ والنہٕ۔

چھر یُو،چھرو۔زیۆٹھ چونٹھ کٔرتھ اکھ کاٗشر گاڑ ذاتھ۔

چھرکاو۔ن۔مۆل: چھرکاو < پراکرت: چھرٕک]۔ ا۔آب چھکنٕچ کام۔(مشکہٕ بیترٕ ستۍ)۲۔چھکنہٕ آمٕت آب بیترٕ۔

چھرکاوُن/چھرکاوکرُن۔کمہٕ آبہٕ چھکھ دِنۍ۔ توٗن توٗن آب چھکُن۔

چھرکھینۍ۔(ورگہٕ) وَس کھینۍ۔ناجاٗیز فاٗیدٕ تُلُن۔ووزلہٕ کنہٕ ژوٗپ کڑُن۔

چھکٕنۍ۔کمہٕ پھن آبہٕ چھکھ۔م۔رۆدٕ چھکٕنۍ۔

چھکُن۔اتھ گرُن۔(خاص کرہٕ ہوٗنۍ سُند)

چھکُن تہٕ نہٕ۔کانٛہہ اہمیتھ نہٕ دِنۍ۔ناوتہٕ نہٕ ہیۆن۔ مجراٗہی نہٕ دِنۍ۔ مُلے نہٕ پرٕژھُن۔ م: بہٕ چھس نہٕ چھکان تہٕ۔

چھکھ۔ا۔کُنٛج لوٗ۔ترَل چیز کہ قطرٕ یم چھکنہٕ ین۔۲۔ٹکبہ۔ داغ۔

چھکہٕ پچھکھ۔سوکھیل۔یتھ منز اور یور آب چھاونہٕ پییہٕ۔

چھٕل۔ن۔مۆل: چھل < س: کشال]سہٕ دوب بیترٕ

یتھ منز پاں ژادرِ ہُند آب سمان چھُ۔

چھٕلُن۔م۔مۆل: چھٕلُن < پراکرت: چھول]۔توٗشُل کٔنۍ یمہٕ ستۍ مکاییہٕ وچہ چھٕ چھلان۔

چھٕلنۍ۔م۔مۆل: چھٕل < پراکرت: چھول]۔مکاییہٕ وچہ پیٹھ جامہٕ تُلُن۔

چھلکہٕ۔ن۔مۆل: چھلک < ہ: چھلکا < س: شلکہ] دبل۔(کُلیک،اناجُک بیترٕ)۲۔ستہٕ ا۔اسموٗغُل

چھنو۔ن۔مۆل: چھناو < س: کشپنو پایہٕ]۔ا۔غٔرٕ ہی۔ نہٕ آسُن۔۲۔زٕنۍ زٕنۍ تہٕ سۆنٛبری سۆنٛبری نہٕ پۆرن۔اٗستھ تہٕ نہٕ پۆرُن۔پلہٕ نہٕ پیۆن۔

چھنو گرٕژھُن۔نہٕ بۆن گرٕژھُن۔اٗستھ نہٕ آسُن گرٕژھُن۔ شناٗے گرٕژھنۍ۔

چھٕنڈراوُن۔ستاوُن۔وِناوُن۔ودنس کھارُن۔

چھٕنڈرُن۔برجستہٕ پھۆلتھ پریشان ہیٕو گرٕژھُن۔

چھۆر۔سوزنانہٕ لیس جواٗنی ہنٛز مستی آسہٕ۔مدٕہۆش۔

چھۆلے۔چھۆلیہٕ نیرنہٕ۔جان پاٗٹھی باگے کٔرتھ تہٕ پوشُن تہٕ ہُرُن۔

چھوُن۔ا۔نشہٕ کھسُن۔مدٕ لگُن۔بیٹھ ہاوٕنۍ۔۲۔مستی منز گژاییہٕ ماٗرۍ ماٗرۍ پکُن۔۳۔یٹھ ہاوٕنۍ۔

چھۆراوُن۔ا۔مس بیترٕ چاٗوتھ نشہٕ کھارُن۔۲۔ہوش کھارُن۔

چھۆبر۔نشہٕ۔مد۔جواٗنی ہُند ہوش۔

چھہ،چھیہہ|ا۔ن۔مۆل: چھٕہہ < پراکرت: چھوَ: س:

چھُپ]ا۔ کانٛہہ چیز لگُن ۔ لگنے یُوتاہ۔
۲۔ (ورگہٕ پاٹھی) کمے پیٚوٗتنا۔ رژھ۔

چھِہہ لگنۍ ۔ ا۔ کینٛہہ یا کُنہٕ سٟتی لاینہٕ پِنہٕ کِنی کھِہہ یا موموٗلی چھوکھ یُن ۔۲۔ کُنج زیرِ یا ژالگنۍ۔

چھِہن ۔ ژلُن ۔ ترٛاش یِنۍ ۔ اَبی ژمِنس بٹھن تہٕ بیرن ہُر یمانہٕ میژ لونہٕ سٟتی ژٹھ وانۍ۔

چھِپر۱۔ نار باد۔ آتشکھ۔ وُچھِو "چھرا۔ تہٕ

چھِپر۲۔ا۔ لُکنہٕ سان مرثی پرنۍ ۔۲۔ کُنہٕ مرثیہ ہُنداکھ حصہٕ۔

چھِپری ۔ م ۔ موٗل: چھپر < م: ہ: چھڑی]ا۔ موٗر۔ لوٗر۔
۲۔ سولوٗ ریوسہٕ کُنہٕ عوہدٕچ یا درجچ علامتھ مانہٕ آسہٕ یوان ۔ چھڑی۔

چھپِر بردار ۔ چھپری تُلن وول۔

چھپِن ۔ ٹاٹھہٕ پیاو۔ اڈلیوٗک۔ زنانہٕ ہُند وقتہٕ بروٚنٛہہ کُنہٕ وُجہہٕ کِنی پرٛسُن۔

چھپِن کرُن ۔ زور اڈلیوٗک کرُن۔

چھپِن گژھُن ۔ اڈلیوٗک گژھُن۔

چھپہہ۲۔ ن۔ موٗل: چھپہہ < آوازِ پیٹھ ؛ س: کُشتہٕ]۔ پوٗند ترٛاوِنچ آواز۔ پوٗند۔

چھپاوُن ۔ ن۔ موٗل: چھپاو < ہ: چھپانا] چیز بیترِ ژوٗرِ تھاوُن ۔ کھٹِتھ تھاوُن۔

چھٹی ۔ م۔ موٗل: چھٹی < پراکرت: چھٹ]۔ تاطیل۔
ا۔ یِیمہٕ دوہہٕ کام کار بند سپدِ ۔۲۔ کامہٕ کارٕ نشہٕ موکجار یا موکلنگ وق ۔۳۔ روخصتھ۔ اجازتھ ہتھ

نیرُن ۔۴۔ کُنہٕ نوکری نشہٕ برطرفی، جواب، م: نوٚو موٚہنیو واتہٕ وُنے گرِکھ پژانس موٚہنوِس چھٹی۔
۵۔ موتھ۔ یِیمہٕ دُنی یا نشہٕ موکجار۔۶۔ کُنہٕ پابندی منٛز موکلِتھ نیرنُک اجازتھ ۔ م: بیمارس دِژکھ از ہسپتالہ چھٹی۔ خلاصی۔

چھٹی کرناوُن ۔ ا۔ تاطیل دِناوُن ۔۲۔ کانٛہہ نوکری ترٛاوناوُن۔

چھٹی گژھنۍ ۔ ا۔ کانٛہہ ادارٕ بند کرنہٕ یُن ۔ تاطیل سپدُن۔
۲۔ کامہٕ ہند وق موکلِتھ ادارٕ بیترِ بند سپدُن ۔۳۔ کُنہٕ نوکری منٛز کڈنہٕ یُن ۔ جواب گژھُن ۔۴۔ مرُن۔

چھُری ۔ م ۔ موٗل: چھُر < پراکرت: چھُرِ < س: کُشرِکا] اکہٕ قسمچ شرٛاکھ، بڈ شرٛاکھ۔

چھُری ژھنۍ ۔ کانٛسہٕ یِڈ بیترِ شرٛاکھ بوڈنۍ۔

چھُری وانۍ ۔ وُچھِو "چھُری ژھنۍ"

چھُڑاوُن ۔ ن ۔ موٗل: چھُڑاو < پراکرت: چھوڑاوے]۔
ا۔ ترٛاوناوُن ۔ کانٛسہٕ ہِندِ پنجہِ تلہٕ آزاد کرُن۔ (مقدمہٕ بیترِ نشہٕ) یلہٕ ترٛاوُن (جیلہٕ بیترِ منٛزٕ)
۲۔ کانٛہہ کاکذ یا سامانہٕ بیترِ ہارٕ برِتھ موکلاوُن۔ پارسلہٕ بیترِ موکلاوِتھ انُن۔

چھک ۔ ا۔ پچکاری ہیوٗ اکھ شُربن ہُند گنڈن ۔ تماشہٕ یتھ منٛز آب بیترِ برِتھ دوٗر تام چھکنہٕ یوان چھُ۔ شُربن ہِندِ گندنچ ہچو پچکاری ۔ پمپ ۔ سرنج۔
۲۔ دار (آنچ بیترِ)

چھلِنۍ ۔ م ۔ مۄل: چھلِن < پراکرت: چھول]۔ وُچھو ''چھلِن''

چھم تہٕ کرس کیا ۔ تمہٕ وِزِ ونان ییلہٕ کانٛسہِ دیارٕژ ری آسن تہٕ اُپھرایہِ تھپرایہِ گرٕ ۔ دیارَن ہُنٛد پھٹہٕ پھٹہٕ ۔

چھُہہ ا۔ ژٕژھ کتھ یتھ پیٹھ چھُہہ لگہِ ۔ راہ ۔ گوناہ ۔

۲۔ پرٛتگھ ۔ اٗزل گرُن ۔ ہانٛژھ ۔

چھُہہ دِیُن ۔ ا۔ اٗزل گرُن ۔ برادری منٛزٕ کڈِتھ ژٕھنُن ۔

۲۔ راہ کھارُن ۔ الزام دِیُن ۔

چھُہہ کھَسُن ۔ راہ کھَسُن ۔ گوناہ کھَسُن ۔

چھُہہ لگُن ۔ ا۔ ہانٛژھ لگٕنۍ ۔ ۲۔ برادٔری منٛزٕ کڈِتھ ژٕھنُن ۔ چھُہنہٕ ۲۔ ن ۔ مۄل: چھُہہ < آوازِ پیٹھ]

ا۔ گُرِس ہٕکھی کرنہٕ باپتھ ونان ۔ مِ: گرُی سوٗ مبرا آوِتھ کوکرگامَن ۔ چھُہہ کرُن یم نہٕ زانَن ۔ ۲۔ چھُہہ ۔

چھۄ ۔ < آوازِ پیٹھ]۔ (دۄبِس بیترٕ ہِنٛدِ) پلو گنہٕ ستۍ چھاونٛچ آواز ۔

چھۄر ۔ م ۔ مۄل: چھور < پراکرت: چھوللہٕ]۔ مکلیہ گٹر ۔

چھۄری مار، چۄری مار ۔ گنہِ مطلبہٕ باپتھ پانہٕ مور ژٕھنَن وول ۔ یُس مطلب کڈنہٕ باپتھ پان مارنٕک ڈامب لاگہِ ۔

چھۄکر ۔ م ۔ مۄل: چھۄکرٕ < پراکرت: چھاوکڈ < س: شاوکا] پھژکہٕ زنانہٕ ۔ ۲۔ یُس لوکچی بدکیرن آسَن ۔

چھۄکرٕ ۔ ن ۔ مۄل: چھۄکرٕ < پراکرت: چھاوکڈ < س: شاوکہ]

ا۔ لونڈٕ ۔ کوٗٹ ۔ لڑکہٕ ۔ ۲۔ مۄہنوی کوٗٹ ۔ نوکر کوٗٹ ۔ ۳۔ (ورگہٕ پاٹھی) شُری گی کرن وول ۔ یس نہٕ کُنہِ خبر آسہِ ۔

چھۄل: آبہٕ دِگنی یوسہٕ کُنہِ جایہِ وُزان یاجوٗیہ منٛزٕ نیران آسہِ ۔

چھۄلی وائِنۍ ۔ ودَن وان لاگُن ۔ کانٛسہِ شُری سُنٛد زبردس وَدُن تہٕ اوٗش ہارُن ۔

چھۄ پراون دَگ ۔ رَچھن دود ۔ کانٛسہِ بےٚ وٕسیلس ستۍ ہمدردی ہُنٛد جذبہٕ ۔

چھۄ پراوُن ۔ چھۄ پرُن ۔ ن ۔ مۄل: چھۄ پر < پراکرت: چھپ]۔ ا۔ ژٕورِ تھوُن ۔ کھٹِتھ تھوُن ۔ ژھایہِ ہۄل تھوُن ۲۔ کانٛسہِ ہُنٛد عآب کھٹُن ۔ کانٛسہِ ہِنٛدِس عآبس پردٕ گرُن ۔ ۲۔ (مۄکُر چیز) چھکرِتھ ژٕھنُن ۔ ۲ (ورگہٕ) بےٚ گنڈ پاٹھی خرچُن ۔ فۆضۆل خرچی کرٕنۍ ۔

چھۄت ۔ ن ۔ مۄل: چھت < شوٚیت]۔ ا۔ پرٛون ۔ سفید ۔ ۲۔ ژھوٚر ۔ چھۄن ۔ ۳۔ نادار ۔ سفید پوش ۔

چھُرٕ ترٛیلہٕ ۔ ترٛیلن ہُنٛد اکھ قسم ۔

چھُتی تہٕ کرٛہنی ژارٕنۍ ۔ سفید تہٕ سیاہ الگ الگ کرٕنۍ ۔ (ورگہٕ پاٹھی) ءکتھ کڈٕنۍ ۔ توتہٕ کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ عآب ژارُن ۔

چھُرٕ پۆت ۔ یُس ساری نبتھ آسُن ہوان ۔ یُس گوبیُومُت آسہِ ۔

چھُرٕ دٲر ۔ سفید ریش ۔ بُزرگی ۔

چھٔرٕ کٕنۍ ۔سفید کٕنۍ ۔کٔشیرِ ہنٛدِ اکہِ گامُک ناو۔

چھٔرٕ مج ہش ۔سبٹھا کمزور تہٕ زرد بٕتھ (زنانہٕ)۔

چھۆت شین ہیٚوٗ ہ ۔سبٹھا پڑ ون یا سفید۔

چھۆلُمت ۔(ورگہٕ) مالہٕ موٗجہٕ روٗس ۔لیس نہٕ آدأبی روزِ۔

چھۆن ۔ن ۔موٗل: چھۆن <س: کُشنہٕ مِ: پراکرت: چھُنہ /س: چھِنہ ۔ا۔ پرٕ ۔پُشہٕ ۔کم (وزنہٕ کٕنۍ) کم وزَن ۔۲۔ ژھۆر ۔خأبی ۔۳۔ نادار ۔نبہٕ یوٗر ۔ (ورگہٕ پأٹھی) لاچار ۔مِ: نۆن تہٕ چھۆن۔

چھنہو اَتھو ۔ا۔ نادأری ہنٛزِ حالژ منٛز ۔۲۔ (أخرس) کینٛہ نہٕ لأرِتھ۔

چھٔنۍ مُٹ چھےٚ وزان ۔(ورگہٕ) ژھٔرِس تہٕ نٔنس چھُ زیادٕ پرٕ پرٕ ۔نبہٕ أرِس چھُ زیادٕ ژھوکھ ۔ژھوژ انسان چھُ زیادٕ تھٕکان۔

چھٔنۍ چھٔنۍ پیوٚن ۔ژوکرٕ بیٚٹھن ۔طاقتھ کم گژھُن۔ أڈی جے یوت موژُن ۔ہٕرتھ پیوٚن۔

چھۆنُے تہٕ چھۆتے ۔ا۔ نبہٕ ور ۔۲ ژھرٕ بو اتھو۔

چھوپھ ۔ن ۔موٗل: چھاپ <پراکرت: چھٔنپ] ۔لکرِ ہنٛز مو ہریا موٗس یُس پھٔل پھٔلس یا داں ڈیرس بیترِ ترٛ اوان چھِ ۔یتھ نہٕ تتھ کانٛہہ وہ پراتھ لاگہِ۔

چھور ۔ن ۔موٗل: چھور <س: کشار] ۔ا۔ (پُش ہٕندی) دستہٕ ۔۲۔ (ہزلہٕ) (کھوژنہٕ یا کم (ہمتی کٕنۍ) مُسِل۔

چھورژ ژٕٹُن ۔چار وایَن مناٗدٕ راوُن ۔گیٚپَن توٚن گُہہ پکُن ۔مُسِل گژھُن۔

چھور لگن ۔ا۔ (پشِس) دستہٕ لگنۍ ۔۲۔ (ورگہٕ پأٹھی) گابرُن وبسرُن۔

چھورِ ہٹنۍ ۔م ۔موٗل: چھورِ ہٹنۍ <مُ: ہ: چوہڑا] ۔ا۔ (ہزلہٕ) بےٚ ربط زنانہٕ ۔۲۔ ہی مالنٕ گرارے ڈلیلہٕ منٛز سدارامنہٕ زنانہٕ ونان۔

چھورُن ۔ن ۔موٗل: چھور <چھورنہٕ] ۔اتھہٕ منٛز ترٛ اوُن ۔یلہٕ ترٛ اوُن ۔گژھنہٕ دِیُن۔

چھوڑ کرُن ۔پرٛ اس ژٕٹن ۔ترٛ اوُن ۔بخشاوُن ۔مول کم کرُن ۔قیمتس منٛز نرمی کرٕنۍ۔

چھولہٕ ۔ن ۔موٗل: چھول <مُ، ہ: چھولا] ۔اکہِ قسمٕک فصل ییٚمِچ دال بنان چھےٚ۔

چھولدأری ۔م ۔موٗل: چھولداری <ہ: چھولداری] ۔لوکٹ خیمہٕ ۔پألی

چھون ۔ن ۔موٗل: چھان <پراکرت: چھٔننہ] ۔مأنٛتھر ا۔ یہ اناجس ووتھہِ ۔رَے ۔مِ ۔یتھ فصلس چھُ جان چھون ۔۲۔ یہ چھانٛتھ نیرِ ۔۳۔ (ورگہٕ پأٹھی) یہ پتھ کُن موژِ۔

چھانہٕ بوٚڈ ۔یتھ ژوٚرپأ داوار اتھہِ آسہِ یوان ۔یتھ ہُر یمانہٕ چھون آسہِ۔

چھانہٕ چھۆن ۔یتھ چھون کم آسہِ ۔یتھ وٕتھ کم آسہِ ۔یتھ پأداوار کم آسہِ۔

چھانہٕ سۆم ۔سُہ بیلہِ قسم یتھ درمیانہٕ پأداوار نیران آسہِ ۔اوسط درجک بیوٗل۔

چھائٕنی دار۔ یتھ سبٹھا چھون نیرِ۔ یتھ کأنی پأداوار آسہِ۔

چھوٗنپ ا۔ ن۔ مۄل: چھانٔپ < س: کُشمپہ]۔ کھوٗرک یا اَتھک پیٹھِیم پاس۔

چھوٗنپ ۲۔ کُلہِ چَن تِہری لنجن ہُند توٗٹ۔ کُلہِ چہ گنہِ تِہری لنجہِ۔

چھوٗنپ ہیوٚن۔ کُلہِ کِس ٹۄپس یا تہرِس کرٕ پھ ہیوٚن۔

چھوٗپنھ ا، چھوپ۔ ن۔ مۄل: چھانٔپ < س: کشمنہ]

ا۔ سُہ اوزار یِیمہِ ستی دودس بیترِ گُلہِ کرنہٕ یِیہ یا منٛدنہٕ یِیہ۔ دیٛون۔ ۲۔ گُلہِ (کرُن)۔ چھوکھ (دیُن) چھوکھ دِنٛچ کأم۔

چھوٗپنھ دیُن۔ ا۔ دودس بیترِ چھوکھ دیُن۔ گُلہِ کرُن۔ ۲۔ گرُس مَنٛدُن۔

چھوٗپنھ ۲۔ کٹہٕ ہنز بأو۔ رانہٕ ہُند ماز۔

چھود۔ م۔ مۄل: چھود < پراکرت: چھُدھا < س کُشدھا]

۔ ا۔ بوچھ۔ بوچھِ گٹہٕ۔ نشہٕ ٹٹھ۔

چھودوٕسنی۔ بوچھِ گٹہٕ وَسنہٕ۔ بوچھِ دادِ وُتل وَسنی۔

چھودئنی۔ ا۔ بوچھ لگٕنی۔ ۲۔ ٹٹھ کھسنی۔

چھوٗر ا۔ م۔ مۄل: چھور < پراکرت: چھنٛڈ: س: چھرد]۔ زنانہِ ہٕنٛدِ سترٕ چہ جایہِ ہُند اکھ حصہٕ۔ زنانہٕ ہٕنٛدِس راز ماہ پھُلس أنٛدی أنٛدی ترُکوٚنل حصہٕ۔

چھوٗر ۲، چھوٗر چھوٗر۔ ژھرٹہٕ ژھرٹہٕ پھیٖنزار۔

چھوٗر چھوٗر کرٕنی۔ (وادِ یا دگہٕ ستی) نرِ زنگہ برٕتھ دِنہٕ۔ پھیٖنزار دِنی۔

چھوکل۔ (اکھ وۄہو) یُس رٕنی دگ آسہِ پیٖمٕژ، بناوتھ زِدٕنی۔

چھوکنی ترٕ اونی۔ چھپر لائٕنی۔ ڈامب لاگُن۔

چھوکے۔ چھپر۔ ریٛنٛٹھ۔ اگادِ گرٛژھُن۔ وُچھو "چھوکنی ترٕ اونی تہِ"

چھوکہٕ بیوٚل۔ ووتُر وونہٕ آمُت بۄل۔ سُہ بیوٚل یُس چھکِتھ وونہٕ آسہِ آمُت۔

چھوکہٕ فقیر۔ سُہ بچھوُن یُس لۄکن آرنہٕ باپتھ پٔنن پان زخمی کرِتھ ڈُھٹے لأگِتھ روزِ۔

چھوکہٕ فقیری۔ (پٔنٕنی کتھ پوٗر کرنہٕ باپتھ) ڈُھٹے لائٕنی۔ چھپر گنٛڈٕنی تھپھ نہٕ تُلٕنی۔

چھوکہٕ کاکد۔ ن۔ مۄل: چھوکہٕ کاکد < س: کشتکہ + ف: کاغذ]۔ چھوکس لاگنک ہٕر پر۔ اکہِ قِسمُک سبٹھا توٚن سفید کاکد۔

چھوکہٕ لاکم۔ گنٛڈی دار لاکم۔

چھوکہٕ لاگے۔ زخم بیترِ یم کأنسہِ مارمٹہِ کھارنہٕ باپتھ پأنی پانس یِنہِ دِنہٕ۔

چھوکہٕ لُن۔ چھکنہٕ یُن۔ چھکرٕنہٕ یُن۔ چھلہٕ وٕدر گرٛژھنی۔ بیوٚن بیوٚن گرٛژھُن (یتھہٕ پأٹھی یکہٕ وٹہٕ بیرِ گأمتی چیز آولنہٕ ستی بیوٚن بیوٚن چھِ گرٛژھان)

چھوکہٕ ناوُن/چھوکہٕ وُن۔ ا۔ صاف آبہٕ چھوکھ کڈُن۔ بانس یا پلوٚس بیترِ) چھل چھوکھ کرٕنی۔ چھوکھ کڈُن۔ ۲۔ گُلہِ کرُن۔ چھوپنھ دیُن (دودس بیترِ) ۳۔ چھوکھ دیُن۔ ہلاوُن۔ (دوا بیترِ)

۴۔ گلہٕ ناوُن۔ دِنہٕ راوُن (خاصکرِتھ شُر بیترِ) دِنہٕ ناوُن۔ گلہٕ ناوٕ گلہٕ ناوٕ گیوٗ رتھُلن۔

چھوکہٕ وَنہٕ یُن۔ گژ ایوٚ ستۍ أندرٕ کھولو و وتھن۔ سخ ہیٹہٕ لگنہٕ۔ دِنہٕ ناونہٕ یُن۔

چھوکُن۔ مکایہٕ وَچن کنزس یا ژکہٕ روٗس پھٔٹس منز دوگ دِنۍ یتھ پھٔلۍ تہٕ کشرٕ الگ الگ نیرَن۔

چھوکھ۱۔ آبہٕ گژاے یوسہٕ کُنہٕ بانس یا پلوٗس بیترِ پوٚتُس کڈنہٕ پیہ۔ صاف آبہٕ چھٔلتھ پتٕم گژاے۔

چھوکھ۲۔ (زامتس دودَس بیترِ) چھوپتھ۔ گلہٕ۔

چھوکہٕ دود۔ دود یتھ گلہٕ آسہٕ کوٚرمُت، چھوپتھ آسہٕ دیُت مُت۔

چھوکہٕ وُن۔ آبس اَندَر رٕکرِتھ اُوتھ اورٕ یور پھِرُون۔ آبہٕ گژاے۔

چھوکھ ترٛاوُن۔ وُچھو "چھوکھ کڈُن"

چھوکھ دیُن۔ (زامتس دودس بیترِ) چھوپتھ دیُن۔ گلہٕ کرُن۔

چھوکھ کڈُن۔ ۱۔ کُنہٕ بانس یا پلوٗس بیترِ چھٔلتھ صاف آبہٕ ستۍ گژاے کڈٕنۍ۔ ۲۔ (پلو چھلنہٕ وِزِ) کُنہٕ پیٹھ چھاوُن۔

چھوکھ۲۔ ۱۔ زخم، کھش یا چوٹ بیترِ یتھ رَتھ آسہٕ پشپان۔ وِدٕ گاٗمژ زم۔ ۲۔ (ورگہٕ پاٗٹھی) دوکھ۔ تکلیف۔ دَگ۔

چھوکن کرٛ آری ٹھٕلنۍ۔ پرٛانہٕ کتھ نوِسرٕ ژتس پاونہٕ۔ بروٗنہہ کالچہ تمہٕ کتھ دُبارٕ پھِرنہٕ یمہٕ یاد پینہٕ ستۍ کیٛا ہتام ہیوٗ گژھہ۔ زخمن زیر دِنۍ۔

چھوکن مہلامہٕ کرُن۔ (ورگہٕ پاٗٹھی) دَگ دارتہٕ ژُکی دار لاگُن۔ دِلاسہٕ مدارٕ کرُن۔ تیُتھ کینہہ کرُن یمہٕ ستۍ شیٚہلتھ پیٚیہ۔

چھوکن نوٗن ترٛاوُن۔ (ورگہٕ) ترٛشہٕ کتھ کرنہٕ یموٚ ستۍ ترٛوتھہٕ۔ دوکھن دادٕ بن کتھو بیترِ ستۍ دَگ ٹلنۍ۔ دوکھ تازٕ کرٕنۍ۔

چھوکہٕ لد۔ ۱۔ سُہ یَس پانس زٕخم آسَن۔ زخمی۔ ۲ (ورگہٕ پاٗٹھی) دوکھہٕ زَد۔ مُصیبتھ زدٕ۔ یَس بناوتھ آسہٕ آمُت۔

چھوکھ۳۔ ۱۔ وار یاہ لوٗکو منزٕ کانٛہہ حصہٕ۔ ۲۔ لارٕ ونبن لوٗکن ہنزٕ اکھ جماتھ۔

چھوکہٕ چھوکہٕ۔ لوٗچکن لوٗچکن جماژن منزٕ۔

چھومبہٕ، چھومب۔ م۔ موٗل: چھومب < پراکرٕت: کھُمبھ = س: کُشُبھ] ۱۔ (ورگہٕ) کُنہٕ ستۍ چھاوُن۔ کُنہٕ ستۍ دَب یُن۔ ٹھاسُن۔ ٹاس۔ ژُنڈ۔ ۲۔ داں لاوو پیٹھہٕ پھٔلۍ الگ کرنک سُہ طریقہٕ یتھ منزٕ داں لاوِس کُنہٕ پچہ بیترِ ستۍ چھاوان چھہٕ۔

چھومبہٕ کرُن۔ ۱۔ فصل چھومبنہٕ باپتھ أکی سے جایہٕ جمع کرُن۔ ۲۔ لوربوٚ ستۍ دَگُن۔ سخ لایُن۔ لاٗے لاٗے اڑٕ مور کرُن۔

چھومبُن۔ ن۔ موٗل: چھومب < پراکرت: کھُمبھنہٕ = س:

کشو بھنہ]۔ا۔ پھٔلی الگ کرنہٕ باپتھ داں لوو
بیترِ پچھ یاموٚنڈِس پٹھ چھاوُن۔۲۔ٹاس کڈُن۔
دَب دیُن (موٚنگس یا مکایہٕ بیترِ) ۳۔(ورگہٕ)
دگہٕ مار کرُن۔ چوب دِنی۔ سخ لایُن۔
چھوٚمبتھ ترٛاوُن۔(ورگہٕ) سخ مار دیُن۔

چھوٚنرُن، چھوٚنہٕ راوُن۔ ا۔چھونبر کرُن۔ چھوٚن
تھوُن یا توُلُن۔کم کرُن۔۲۔پوشاوُن نہٕ۔پوٗرٕ
باگے نہٕ کرٕنی۔ پھلاوتھ نہٕ پیٚنہٕ دِنی۔۳۔غمن تہٕ
فکرن منٛز گرفتار کرُن۔

چھونُن۔ن۔موٗل: چھون >س: کُشنہٕ]۔ا۔وزنہٕ کنہٕ
تولنس منٛز کم گڑھُن۔پوٗرٕ نہٕ نیرُن۔۲۔زیٚچھرٕ
کنہٕ ژٔمن۔اَژُن۔

چھونبر۔ن۔موٗل: چھونر >س: کُشنہٕ]۔م، پرٛاکرت:
چھُنّہٕ]۔(وزنس منٛز) کمی۔پرٕگی۔ چھوٚن آسُن۔
تولہٕ کنہٕ کم آسُن۔

چھونی۔> آوازِ پیٹھ]۔روٚنہٕ بیترِ وزنٕچ آواز۔شرٛونی۔
چھونی بنگر۔ تمہٕ بنگرِ یمن شرٛونی۔شرٛونی گڑھہِ۔
چھونی چھونی۔ شرٛونی شرٛونی۔ چھنی چھنی۔ روٚنن
ہنٛز آواز۔
چھونی ٹونی کرُن۔ دیار پھرکاوِتھ تھکُن۔(خاص
کٔرِتھ بیٚنس کاٗنسہٕ ہنٛدی) ٹبر ہاوٕ باوٕ۔
چھونی چھوکھ۔ وُچھو "چھنی چھاکھ"
چھونیا ٹونیا کرُن۔ وُچھو "چھونی ٹونی" کرُن۔

چھیرُن۔ن۔موٗل: چھیر > پرٛاکرت: چھیڑ]۔سیٹھاہ اَنٛز۔
تنگ کرُن۔

چھیڑُن۔کُنہِ اتھِ لاگُن۔کُنہِ چیزس ستی سیٹھاہ دِنٛز۔
زیرٕ زبر کرٕنی۔

چھیڑ چھاڑ۔م۔موٗل: چھیڑ چھاڑ > پرٛاکرت: چھیڑ۔م:ہ:
چھیڑ چھاڑ]۔ا۔زیرٕ وبرٕ سیٹھ وِستھ۔۲۔ٹھٹھہٕ مسخری۔

چھیکھ، چھایکھ۔وَدٕو۔مُبارکھ۔یُس کاٗنسہٕ کانٛہہ نوٚو پلو
یا وَس بیترِ ترٛاونس پٹھ کران چھہِ۔

چھیلہٕ۔ن۔موٗل: چھیل >س: چُکلّہ یا چکر۔مُ،ہ:
چھلاّ]۔دآیر۔سونہٕ سٕنٛز یا روپہٕ سٕنٛز کرٛانکہٕ روٗ ستے
وأج یوسہٕ اونٛگجہٕ یا کھورٕ نٹھس چھہِ لاگان۔

چھینہٕ۔اکہٕ قسمُک ساز۔ تھالج۔ تھالہٕ جوٗری یوسہٕ سازس
یا ڈولس بیترِ ستی اَتھن دون کیتھ رٔٹھ چھہِ وایان۔

عرضِ ناشر

کأشرِ ڈکشنری ہُنٛد یہِ جلِد یٖمہِ وِزِ کِتابت کرنہٕ خأطرٕ دِنہٕ آو تمہِ وِزِ اوس اَسہِ نِشہِ صِرف دوٚن ریٚتن ہُنٛد وَق۔ مگر سانہٕ خوشنویسو ن یٖمہِ میٚحنتہٕ سان کأم سَر انٛجام دِژ سو چھےٚ تأریفن لایق مگر تیٚوٚت گرِتھ چھےٚ گُنجأیش زِ کتابتُک میٚیار رٲیکہِ اَمہِ کھوتہٕ بیٚہتر أستھ۔ أزی چہِ لٹہِ أس اَسہِ اَتھ بَجہِ کامہِ دَس تُلنٛج باثر مگر توقع چھُ زِ بأقی جلدن آسہِ بیٚہتر پأراو۔ ڈِیلایٹ پریس، یٚیتہِ یہِ ڈکشنری چھپیہِ، پیٚیہِ ژٕ رجلدی گرٕنی۔ اَمہِ کِنِ ہَر گاہ چھپایہِ ہیٚنز کأنہہ کٹھ آسہِ رٕوٚز مٕژ۔ اَسہِ چھےٚ وومید زِ سو سَپدِ دَرگُذر۔ ڈکشنری سِٹاف کِہن کارکُنن پیٚو یٖمیُک پرٛوف پرنہٕ تہٕ سَنبالنہٕ وِزِ یہِ ڈٲپِ زِ تہٕ أچھن ہُنٛد تیٖل زالُن یٖمیُک یَنامہٕ یہِ چھُ زِ یہِ کرٛ وٹھ کار کھوٚت زَبر پأٹھی رَتھِ۔

محمد یوسف ٹینگ

(ڈپٹی سیکرٹری)

شہید گنج سرینگر

۵ر مارچ ۱۹۷۲ء

ا

گوڈٕ کتھ

ڈِکشنری بناوٕنی چھُ سائنٕس تہِ تہٕ ہونر تہِ۔ زبانٕہ ہٕنٛدی بول (Vocables) یا لفظ، مِلوتھ لفظ تہٕ محاورٕ ژھارٕنی تہٕ ژارٕنی، تہنٛز ترکیب، ترتیب تلفظ، آگُر، مۄل تہٕ بیۄن بیۄن سبٹھا مانے مُشخص کرنہٕ موکھٕ چھُ سبٹھا ژھۄنٛڈ تہٕ زور پٮ۪وان دِیُن۔ خالے آسہِ ترٛژھ کانٛہہ ازکالہِ کہِ حسابہٕ مۄجوٗب میأری ڈکشنری یتھ ژٕ تِھو یا پنٕژ ہوٕری یو کھو تہٕ کم کال آسہِ لۄ گمُت۔ تہِ گٔرِتھ روزٕبس کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ پرٕ یا پیٚیس پُش۔ تِکیاز، اَکھ زِنٛدٕ زبان چھےٚ برٛونٛہہ کُن برٛان برٛان بَدلان تہٕ گژھان تہِ نۄی نۄی لفظ تہٕ بۄنٛدی شہِ رَٹان گژھان۔ یٚیمہِ برٛونٛہہ تہِ چھےٚ ٕ کرٛژ پھرِ کأشرِ ڈِکشنری بناونٛچ کأم کانٛسہِ وَقتہٕ وَقتہٕ اَتھس منٛز ہیٚژمٕژ۔ سو نتہٕ پنٛڈِتَن یٚس ٹاٹھنٛیارٕ کٔرِ سۄنٛتی پٔنٛڈِتھ تہِ آسی وَنان بناویوو بأتَن منٛز اکھ کأشُر نِصابٕ اردا ہمہِ صٔدی منٛز۔ اَتھ آسی کأشرِ تہٕ فارسی لفظ مُقابلس منٛز دِتھ۔ بیٚاکھ اکھ تِتھے فرٕہنگ چھُ کمی تام کأشرِس، فارسی، عربی تہٕ سنسکرتَس منٛز بنوومُت۔ اَمکی کینٛہہ وَرق چھِ مےٚ اَتھِ لگی متیٚ۔ اَمہِ پَتہٕ ہیٚژ آیہِ بناوٕنی پٔنٛڈِتھ اِشور کولَن کأشرِس سنسکرتَس تہٕ بیٚیہِ ہیٚنٛدیٚس منٛز اکھ ڈکشنری یا کشمیری سنسکرت کوشہ۔ مگر تِمَن گٔرنہٕ وأنسہِ وَفأیِی تہٕ یہِ کأم پۄرٕ کرنہٕ برٛونٛٹھے دیُت تِموٕ ۱۹۹۳ٕ ہَس منٛز اَمانتھ۔ امہِ پَتہٕ ہیٚوت یہِ کأم گرٕنٛک

بارسَر جارج گریرسَن ، مہامَہو پادھیاے تہٕ پنڈِتھ مُکُند رام شاستری ہِنٛدِ مَدتہٕ سِتۍ پانٛس پیٛٹھ۔ یہٕ ڈکشنری یوسہٕ ژون جِلدن منٛز چھےٚ سپٕز وارٕ وارٕ اکہِ اکہِ جِلد ۱۹۳۲ہس تام شایٔع ۔ اَتھ چھےٚ انگریزی زبانٛی منٛز مانے دِتھ۔

کاشرِ پانٛٹھی کاشر ڈکشنری بناوٕنٛک سوال تُل گوڑ جموں اینڈ کشمیر اکیڈمی ہِنٛزِ کاشرِ چہِ مَشاورتی سَب کمیٹی ۲۸ ر مئی ۱۹۵۹ ہس منٛز۔ اَمہِ وقتہٕ اۆسۍ مِرزا کمال الدین صاأب اکاڈمی ہِنٛدی سکریٹری۔ اَمہِ سَب کمیٹی کۆر اَکھ ریزلیوٗشن پاس کرِتھ یہِ سفارِش زِ اکیڈمی گژھہِ کاشر ڈکشنری بناوٕنٛک مَنصوٗبہٕ بناوٕنی ۔ اَتھ سِلسِلس منٛز کرِ اَمہِ سب کمیٹی بیٚیہٕ تہٕ کیٚنٛہہ مُفصل شُفارشہٕ لَفظِ سۆمبراونہٕ باپتھ۔ چنانچہٕ شَن طرفن آے شےٚ گرٛیجویٹ اَمہِ کامہِ باپتھ سوزنہٕ۔ یہِ کاٗم آیہٕ شری اختر محی الدینہٕ نِگرانٛی اَنٛدرِ کرناونہٕ مگر تمِ گےٚ بیٚیس جایہِ تبدیل۔ ۱۹۶۶ءکس نومبرس منٛز آوا کھ چیف ایڈیٹر مُقرر کرنہٕ یَس کاشرس منٛز کاشرِ ڈکشنری تہٕ اُردو، کاشر ڈکشنری بناوٕنٛچ کاٗم آیہِ مَٹہِ تھونہٕ۔ کاشر ڈکشنری بناوٕنٛچ کاٗم آیہِ مَٹہِ تھونہٕ۔ کاشر ڈکشنری بناوٕنٛچ کاٗم آیہٕ جون ۱۹۸۷ ہس منٛز شۆروٗ کرنہٕ تہٕ گوڈنیک جِلد گو نومبر ۱۹۶۸ء منٛز تیار۔ اَتھ منٛز اۆسۍ تِم ساری لفظ آمٕتۍ یِم سَر جارج گرٛیرسنہٕ ڈِکشنری منٛز دَرٕج اۆسۍ تہٕ یِم سٕروے یَروٚ اۆسۍ سۆمبرِتھ انٛیمٕتۍ مگر اَتھ سام ہیٚنہٕ باپتھ آیہِ اَکھ ڈِکشنری رِوِوِنگ کمیٹی (Dictionary Reviewing Committee) مُقرر کرنہٕ۔ اَتھ اۆسۍ یِم پانٛژھ مَمبر مرزا غلام حَسن بیگ عارف، پروفیسر جے لال کول، پروفیسر محی الدین حاجنی، پروفیسر پی این پُشپ تہٕ شری اَختر محی الدین۔ نومبر ۱۹۷۰ء منٛز دیُت اَمہِ کمیٹی پَنٕن رپوٹ یِمہِ مۆجوٗب کیٚنٛہہ لفظ فرضی نازیبا یا شاذ آسنہٕ کِنۍ رد کرنہٕ آے تہٕ ۱۰۲۶ نٔوۍ لفظ آے شامِل کرنہٕ باپتھ دِنہٕ۔ ۱۹۷۱ء منٛز بنٲوتمہِ وٲنسکی اکاڈمی ہِنٛدی پرٛزیڈنٹ جناب آنجہانٛی غلام محمد صادق صاأبن زِ ایڈیٹوریَل بورڈ۔ اَکھ کاشری پانٛٹھی

کاشرِ ڈِکشنری بناونہٕ باپتھ تہٕ بیاکھ اُردو کشمیری ڈِکشنری بناونہٕ باپتھ۔ گوڑٕ نِکہِ بورڈٕ کمِن ممبرن ہٕندی ناو چھِ سرورقس پیٹھ دِتھ۔

کُنہِ زبانِ ہٕنز گوڈنچ سو ڈِکشنری بناوُنی ییتھ تتھی زبانی منز وَکھنے آسہِ کرمژ چھُنہٕ کینٛہہ گَندنہٕ ہَنا۔ توٚ ہالہِ ییتھ زبانی منز کتابہٕ تہٕ آسَن بوٚزی تھے لیکھنہٕ آمژ تہٕ عام تہٕ سرکاری لِکھ پٔر تہٕ آسہِ یِیہِ کُنہِ ووپر زبانی منز کرنہٕ یوان، تیٚ تتھی زبانی منز وَکھنے کرِنی چھے ژٕرے پٔہن کرٕٹھ۔

کاشرِ زبان چھےٚ پرٕانی تہٕ نوٚنی لایق۔ وِنی کمِن ییمہِ کنٛز یہِ پتھ کالہِ سَر پرستی نہ آسنہٕ کنٛز چھے پتھ گامژ۔ امِکی سبٹھاہ پرٕانی لفظ چھِ گلی متہٕ تہٕ گلان تہٕ۔ اوٚ کنٛز چھُ ضرٗوری زیِم ووٚنی لفظ پتھ کُن موژہمتی چھِ تمن یِیہ رأچھ کرنہٕ۔ تمِ ساری تہٕ یِم نوٚی لفظ بارسس چھِ آمتی تہنٛد اَکھراش بناوُن چھُ خاص اہمیت تھوان۔ ییٚمہِ ڈِکشنری ہُنٛد یہِ گوڈنیُک جلد چھُ 'ا' تہٕ 'ب' گوڈٕ اَچھرَن تام محدود۔ ییتھ جلدس منز چھِ تمِ ساری لفظ یِم سرجارج گرِیرسنہٕ سٕنزِ ڈِکشنری منز تہٕ یِم سَروے یَرٕ اَسی موٚجوٗدٕ چیف ایڈیٹر سٕنزِ تقرری برٛونٛہہ سوٚمبرأوِتھ اَنی متی۔ امہِ ہُر چھِ تمِ ۱۰۲۶ لفظ تہٕ فقرٕ یِم رِوونگ کمیٹی پرزانتھ اَسی دِتمتی۔ شری عبدالخالق ٹاک سٕندی ۱۴۶ تہٕ شری بشیر اخترَن سبٹھا کتابن ژھوٚنڈ دِتھ اَنی متی ۲۵۴ تہٕ پروفیسر جے اہل کول سٕندی للہٕ واکو تہٕ نوٗرنامہِ منزٕ ژٕاری متی ۳۴۴ لفظ تہٕ محاورٕ شامل۔ یمن نوٚبن لفظن ہُنٛد کوٚچ مُسوٗدٕ کوٚر شری بشیر اخترَن تیار تہٕ امہِ سارِے کتابہِ ہُنٛد مُسوٗدٕ چھُ شری چمن لال چمن سٕنز کام۔ پرٕ ییتھ کانٛہہ شیرٕ لفظ (Head word) چھُ گوڈٕ حاشیس کُن دٔچھنہِ طرفہٕ تھونہٕ آمت۔ امہِ پتہٕ چھِ تمِکی محاورٕ تہٕ مِلوتھ لفظ (Compound) وَکھنے سان تہٕ ضرورتہٕ موٚجوٗب مِثالو سان تہٕ دِنہٕ آمتی۔

ڈِکشنری ہٕنز اکھ گوڈنچ کام چھےٚ لفظن ترتیب دِنی۔ کاشرِس چھِ واریاہن ہِندُستانی زبانَن ہٕندِ کھوتہٕ اَری اَچھر (Vowels) رِکھوژری اَچھر (Consonants) ژٕری۔ لفظن

ہنٛز جاے مُشخص کَرنہٕ باپَتھ چھِ پہٕوان أکِس أکِس لَفظہٕ تٕ وسہٕ ہراوسط پاٹھۍ سَتھ سَتھ پھٔری دِنۍ اگر تِمن گوڑنیکۍ تہٕ دوٚیِمۍ اَچھر کُنی تہٕ آسَن۔ تو پتہٕ تہٕ چھُ کُنہِ جایہِ تیٚتھ لفظا پہٕوان زٕ أکِس یا دوٚن صَفَن کتابہِ ہِنٛدٕ بن چھےٚ پہٕوان گٔرِتھ کرٕ أوِتھ پوٚت پھیرِتھ نوٚ ترتیب دِنۍ۔ کِنہِ پھیرِ چھُ کانٛہہ اوٚر اَچھر زٔری اَچھرَس سٟتۍ بولنچہِ آسأنی باپَتھ یِوان۔ اَتھ چھِ انگریزی پأٹھۍ گلائیڈ (Glide) وَنان۔ کانٛہہ چھُ تِتھِس لَفظَس یہِ گلائیڈ تھوان تہٕ کانٛہہ نہٕ۔ مَثلَن کانٛہہ چھُ کرناوتہٕ کانٛہہ کرِناو۔ کانٛہہ ژٕلراوتہٕ کانٛہہ ژٕلہِ راوٕ وَنان یا لیکھان۔ گلائیڈ تھٔوِتھ ہٕن یِم لفظ أکِس جایہِ تہٕ تِمہِ رٕوِس بیٚیِس جایہِ۔ یہِ سأرِے تَرتیب دِنٛچ کأم چھےٚ شری چمن لال چمَنَن میانہِ نگرأنی تَل پوٗرٕ کٔرمٕژ۔

لَفظَن سٟتۍ چھُ تِہنٛدی موٗل (Stem òrbase) تہٕ آگُر (Etymologies) دِتھ۔ کُنہِ لَفظُک موٗل گوٚو تِمیُک سُہ روٗپ یَتھ گردان یِوان چھُ کرنہٕ تہٕ آگُر گوٚو تِمہِ زبأنۍ ہُنٛد لفظ یَیمہِ منٛزٕ سُہ درامُت آسہِ۔ مَثلَن أسۍ نِموٚ اَکھ لَفظ ''گور'' اَکھ گور گوٚو سُہ یُس گأری گُلبٕن کھسان چھُ اَتھ چھُ موٗل گار۔ یہِ چھُ نَنان۔ یِیلہِ اَتھ گردان کَرو مَثلَن گور، گأری، گأرِس، گاربن، گاربو بیترِ۔ بیٚیا کھ گور، چھِ تِتھ وَنان یَتھ پتہٕ کھنٛڈ چھُ وَنان۔ اَمیُک موٗل چھُنہٕ 'گار'۔ اَمیُک موٗل چھُ 'گور' گردان کرنہٕ وِزِ گژھِ اَتھ گور، گورَس، گورُک، گورَن بیترِ۔ گور لَفظ چھُ تِتھےٚ پأٹھۍ روزان۔ تِتھےٚ پأٹھۍ نِموٚ 'سور'۔ اَکھ سور گوٚو پوٗشہِ وُن، وفادار بیترِ۔ اَمیُک موٗل چھُ 'سار' گردان کرنہٕ سٟتۍ چھےٚ اَتھ یہِ شٔکل نٔنۍ نیران مَثلَن، سور، سار، سأرِس، سارہٕن بیترِ۔ دوٚیِم 'سور' چھِ أکِس حیوانَس وَنان۔ اَتھ چھُنہٕ موٗل۔ 'سار' اَتھ چھُ موٗل تہٕ 'سور' گردان کرنہٕ وِزِ چھُنہٕ یہِ لفظ بَدلان۔ مَثلَن سور، سورَس، سورَن، سورَد۔ گوڈنِکہِ سور لَفظُک آگُر چھُ سَنسکرت۔ 'سار' دوٚیِمہِ سور لفظُک آگُر چھُ سَنسکرِت شوٗکر۔ پراکرت۔ 'سوالو، یہِ کأم چھےٚ پیش کرِتھ زٕ أکِس أکِس

لَفظَس پٹھ چھ گنٹھ وادتہٕ گنہٕ گُنہٕ پھرِ دۄ ہہ وادراوان۔ خاصکرِتھ تِمن لَفظَن ہُنٛد آ گُرژھانڈنَس پٹھ یِم سَنسکرِتہٕ یا پرٛاکرِتہٕ منٛز آمتۍ چھِ۔ تِکیازِ ساسہٕ بدٔین وٕری ین منٛز چھےٚ یِمن سبٹھاہَن لَفظَن ہنٛز ہَیت بدلے مٕژ تہٕ ڈٕجمٕژ۔ آ گُرو ژھنٛڈ کام چھےٚ مے عوٚموٗمَن پانہٕ کٔرمٕژ۔ مگر یِم لَفظ سَنسکرِتہٕ یا پرٛاکرِتہٕ منٛز کاشرِس منٛز ژامتۍ چھِ تِمن ہُنٛد آ گُرژھانڈنَس تہٕ کڈنَس منٛز دیُت شری بُدری ناتھ شاسترِی (کلہن) سبٹھاموٗلُل مدد۔

لَفظَن ہنٛدی آگر پَیِٹھ سبٹھا کتابہٕ وُچھتھ تہٕ ژھونڈ دِتھ وٕری یافتھ کٔرنی۔ یِمو منٛز چھےٚ یِمہٕ کِتابہٕ خاص پٲٹھۍ گنٛزرنہٕ لایق۔ آر۔ ایل۔ ٹرٛنر (R.l.turner) سٕنٛز (Comparative dictionary of the indo Aryan languages).

پلاٹس (Platts) سٕنٛز (A dictionary of urdu classical Hindi and English.)۔

سرمانیر وِلیمز (Sir Monier williams) سٕنٛز سَنسکرت انگلِش تہٕ اِنگلِش سَنسکرت ڈکشنری یہٕ۔ پنڈِتھ ہرگووِند داس سٕنٛز پرٛاکرِت ڈکشنری تہٕ کاشی ناگری پرچارنی سبھایہٕ ہندی شبد ساگر تہٕ کلہن سٕنٛز راج ترنگنی۔

یۄ دوَے گوڈ نکۍ اکھ زِ پھرِی چھِ اَتھ کِتابہِ مےٚ پانہٕ دِتۍ متۍ مگر پۄرٕ پٲٹھۍ موٗجوٗدٕ شکل دِنہٕ باپتھ چھےٚ ایڈیٹوریل بورڑکو سارِوے ممبرو رَژھ رَژھ وُچھتھ شیرمٕژ تہٕ مُکمل کٔرمٕژ۔

چھاپنَس لایق بناونہٕ باپتھ پرٛس کاپی ہنٛدِس گوڈنِکس مُسودَس سٟتۍ مقابلہٕ کرنَس منٛز تہٕ پرٛوف رَژھ رَژھ وٕچھنَس منٛز چھےٚ ڈکشنری سیکشنکو سارِوے مُلازِموکوٚٹھ تہٕ کٲرملنٲوِتھ کام کٔرمٕژ۔ شری محمد احمد اندرابی اٟسی بڑ وٕنہہ پٹھے اَتھ کامہِ منٛز اَتھ روٗٹ کران مگر پتۍ مِسن دَلس

منز دیُت شری روسُل پوپُری، بشیر اَختر تہٕ بٔدری ناتھ شاستریَن تہٕ سیٹھاہ مدد۔

پوٗتُس چھُس بہٕ یَژھان ءکٹھ کڈن والین یہٕ وَنُن زِ چھٕتی تہٕ کرِہنٛ ژارِنی چھےٚ اَکھ سیٹھاہ مُفید کام۔ییٚلہِ ءکٹھ کڈٕنچہ نیٚژ کھوتہٕ آسہِ تِمن ژٔری پاٹھی پھُٹھ کڈٕنچ نیتھ۔مےٚ چھےٚ ووٗمید زِ زانَن والی دِنٛس دادتہٕ نہ زانَن والی تُلَن ییمہِ ڈکشنری ہُند پوٗر پوٗر فائد۔

ایس کے توشہ خانی

(چیف ایڈیٹر)

عرضِ ناشر

کاشرِ ڈِکشنری تیار کرنچہِ کامہِ کُملیو وپرُس ہِشُر تہٕ اَسہِ کوٚرٕ رامیُک گوڈنیُک جِلد شایع۔ یہِ ونان وَنان چھِ مےٚ شانہٕ ووگنان زِ یُہُس چھِ اَسی دوٚیِم جِلد شایع کُرتھ اَتھ کامہِ بیٚیہِ ہَن اَتھ دِنُس منٛز کامیاب سپدی مَتۍ۔ یہِ جِلد چھُ ژون اَچھرن پیٹھ مُشتمِل تہٕ اَتھ منٛز چھِ ۵۱۴۹ لفظ، تِہنٛد مانہِ تہٕ وِہِشنے دٕرج پرُس اَس بابُر گرشھنہٕ کِنۍ کِتابتھ ہنا پاےٚژ ہے پہَن روٗزمُت۔ یُہُس پاتھیوو اَسہِ ژوٗ روَق تہٕ اَمہِ کِنۍ گیہِ کِتابتھ پَرسہٕ کھوتہٕ ہَن کھَنڈ زبَر۔

ڈکشنری پرٛوجیکٹ کہِ اِنچارجہِ ہِنٛدِ خُشی ییتہٕ چھُ مےٚ یہِ پَنُن ٹوٹھ فرض باسان زِ بہٕ کرٕ اکادمی ہِنٛدِ بِن زِٹھِن ہِنٛدِ طرفہٕ اَمہِ کہِ سِٹاف کِبن باٗژن ہُنٛد شُکرانہٕ کاغذَس پیٹھ اَدا۔ تِموٗ زون نہٕ یہِ زِہنے ووسَتَس دوہ کھارنٛک کارِ بارٕبلۍ کہِ روٗدۍ دادِ تہٕ دَگہِ سَتۍ اَتھ اوبروے اَننہٕ خاطرٕ زوٗژٹان۔ اَتھ کامہِ منٛز ہرگاہ تِمن دوٗہ یا پہر سَرکاٗری وَقتہٕ کھوتہٕ جادٕ تہٕ پھُٹراوُن پیو۔ تِمن کھُرشہٕ زِہنے ڈِہکَس درِہ۔ مےٚ چھےٚ پوٗرٕ آش زِ ہرگاہ تِہنٛد یہِ جَذبہٕ تہٕ زہتہٕ رٕژھراونہٕ آو، ڈکشنری پرٛوجیکٹ کھسہِ ؤلی ؤلی رَتھِ تہٕ اَتھ پیہِ بیٚیہِ ہَن شوٗب۔

شہیدگنج۔ سرینگر

فروری ۱۹۷۳ء

محمد یوسف ٹینگ

(ڈپٹی سیکرٹری، کشمیر)

۲

گوڑ کتھ

کأشرِ ڈِکشنری ہِنٛدِس یتھ دۆیِمس جلدَس منٛز چھُ کینٛہہ بَناوٹی تہٕ بےٚ شوب ترأوِتھ تِمِ سأری لَفظ دَرِج کرنہٕ آمتۍ یِم سَر جارج گرٛیرسن صأبنہِ ڈکشنری منٛز دِتھ چھِ۔ تِمو علاوٕ چھِ تِمِ فارسی، عربی تہٕ پرٛأنی تہٕ نۆوی کأشری لفظ تہِ دَرِج کرنہٕ آمتۍ یِم تتھ منٛز آسی نہٕ، مگر پرٛانێن تہٕ نوٚێن کأشرێن کِتابَن، رسالَن تہٕ مِثالَن زول دِتھ درایہِ۔

ڈکشنری منٛز چھُنہٕ لَفظَس مانے دِنہٕ باپَتھ تِمِ سأری لفظ یوان دِنہٕ یِم گُنہِ تَتھ لَفظَس ستۍ مانے ہَس منٛز رلان آسَن۔ یۆ دوٚے یہِ تہِ چھُ کینٛژَن ہُنٛد خیال زِ پرٛ یتھ لُفظس گرٛھَن ژھوٚٹی پأٹھی تِمے یأتی تِتھی لفظ دِنہٕ تِہٕ مگر لَفظَن ہُنٛد مانے تہٕ زأوی جار اَدا کرن نہٕ تِمہِ کم تہٕ نہٕ تِمہِ ژٕرِ۔ وبٕرٛھنیہِ گرٛھَن نہٕ رٕنگین عبارٕژ منٛز یاوُٹھتھ جُملَن منٛز آسنہِ۔ تِمہٕ گرٛھَن سادِ لَفظَن منٛز پوٗرٕ مانے اَدا کرنہٕ باپَتھ آسنہِ تہٕ بَس۔ اَتھ کامہِ منٛز کوتاہ سہٕرٕ رچھُ اَسہِ گومُت یہِ سَرٕ کرُن چھےٚ زانَن والێن ہنٛز کأم۔

مُسودِ تَیار گرٛھِتھ تہِ چھےٚ پَرتال، دولہٕ پَرتال (Cross check) گرِ گرِ یتھ کَنگنی آمٕژ دِنہٕ یُتھ نہٕ ژھوٚٹھ یا زَٹھ روزٕس۔ یہِ کأم اَنٛد یِیہٕ تیٚلہِ یێلہِ سارِوٕے اسسِٹنٹ ایڈیٹر وتہٕ رٕسرٕچ أسسٹنٹو شوقہٕ سان دفتر وقتَس تہٕ گُنہِ گُنہِ تِمہِ پتہٕ تہٕ تَن دِتھ گرٕ۔ أکس أکس کِتابتھ وَرقَس آوژ ورِژورِ پھِرٕ پرٛوٗف وُچھنہٕ۔

شری محمد یوسف ٹینگ صائبَس اَس یِہ سأرِ ے کأم زَن تہٕ ژِیپہِ یِہ چھےٚ تہٕنزِ ے ہیکَتھ زِیہِ
جِلد تَیار کرنَس لوٚگ نہٕ ژۆ رکال۔ مگر یہِ وَنُن چھُ پیٚتھ ضوٚ روٗ ری زِیٚژ ھ کأم اَنٛد واتناونَس اَنٛد ر
چھُنہٕ وُتاوٗ لی بنان گرٕ نی۔ اکہِ اکہِ لَفظُک آ گُر ژھانٛڈ ان ژھانٛڈ ان تہٕ تِتھین لفظَن منٛز مانے
دِنی۔ یِم ٹھِپہِ بیہن چھُ گُنہِ گُنہِ دۆہی دۆہہِ بُدی تہٕ کھوٚ ان۔ یِمہٕ اَز تام ناوہیٚون لایق گُنہِ زَبأنی
ہنٛزِ گوڈنِچ ڈِکشنٔری یِہ چھےٚ بَناونہٕ آمٕژ، تِمن چھِ یِژ پأٹھی ۲۵/ پیٹھٕ ۵۰/ ریأ تیاہ وٗ ری لگی متۍ۔ تِمن
بَناوَن والین ہنٛدی وٗسیلہٕ تہِ چھِ سانہِ کھوتہٕ گَتہِ کور سبٹھا أسی متۍ۔ یوٗتےٚ نہٕ، کأشر زبان چھےٚ ہتہٕ
بَدیوٗ ری یو پیٹھٕ سِیأسی حالاتو موکھٕ لَژٕ ھ تہٕ لَتہٕ مونٛجہِ گأمٕژ۔
مےٚ چھےٚ وومید ڈِکشنری ہُنٛد یِہ جِلد تہِ سپدِ مُفید ثأبِتھ۔

ایس، کے، توشہ خانی

(چیف ایڈیٹر)

عرضِ ناشر

کاشِر ڈِکشنری ہُنٛد ترٛیُم جِلد چھُ پیش خدمت۔ یِہ جِلد چھُ "ٹ" اَچھر پیٹھ "ژ" اچھرَس تام وِحاطہٕ کرِتھ۔ اَمہِ آیہِ چھِ یتھ جِلدَس منٛز ۱۲ کاشِری اَچھر اَنٛزراونہٕ آمتۍ۔ یِہ جِلد چھُ بڑٕ و ژُھمو دوٚیَو جلدو نِشہِ جادٕ بوٚڈ تہِ کیازِ اَتھ منٛز چھِ ۷۵۲۲ لَفظ تہٕ تہِنٛدی مانے درٕج یِم زَن یِہ ڈٕلۍ زِ تہِ گوڈنکین دوٚن جِلدن ہنٛزِ لفظ تہٕ سوٚمبرنہِ برابَر چھِ۔ بیٚیِہ یُس تجرُبہٕ گوڈنِکۍ جلدٕ چ مانوی ٲثٕر یتھ تہِ ہُر ہیمژ اَسہِ چھُ باسان زِ اَمہِ ڈِکشنری ہُنٛد تکمیل چھُ ووٚنۍ قرٕیب تہٕ اَمی حِسابہٕ چھُ سانین اَمارَن تہِ بیٚیِہ ہَن وُتھش لوٚگمُت۔ ایڈیٹوریل بورڈ تہٕ ایڈیٹوریل سٹاف کین دوستَن ہنٛدِ نزدیکی اَتھ واسہٕ وَرأے ییِہ ہے نہٕ یتھ ڈکشنری شوٚب تہٕ وومید چھےٚ زِ یِہ فأیدٕ منٛد بأے بَنٛدُت روزِ جأری۔

شہید گنج سرینگر

۱۶ / دسمبر ۱۹۷۴ء

محمد یوسف ٹینگ

(سیکریٹری)

شری محمد یوسف ٹینگ صاۍبس اَس یہِ ساریے کاۍم زَن تہٕ ژیٚپہِ یہِ چھےٚ تہنٛزے ہمکَتھ زِیہِ
جِلد تیار کرنس لوٚگ نہٕ ژوٗر کال۔ مگر یہِ وَنُن چھُ ییٚتہِ تھ ضوٚروٗری زِ یژھ کاۍم اَند واتنا وَنس اَندر
چھُنہٕ وُتاوٗلی بَنان کرٕنی۔ اکہِ اکہِ لفظُک آگُر ژھانڈان ژھانڈان تہٕ تِتھَن لفظَن منٛز مانے
دِنی۔ یِم ٹھیٚپہِ بیٚہن چھُ گُنہِ گُنہِ دوٗہ ہِ دوٗہہِ بُدی تہٕ کھوان۔ یمہٕ اَز تام ناو ہیٚوٚن لایق گُنہٕ زبانٕی
ہنٛز گوڈنیچ ڈِکشنٔری یہِ چھےٚ بناونہٕ آمٕژ، تِمن چھِ یژھ پاٹھی ۲۵ ریٚپٹھٕ ۵۰ رِیٚ تیاہ وٗری لگی متہٕ۔ تِمن
بَناوَن والین ہندی وٕسِیلہٕ تِ چھِ سانہِ کھوتہٕ کِتہِ کورسبٹھا اَسی متہٕ۔ یوٗتہٕ نہٕ، کاشُر زبان چھےٚ ہتہٕ
بَدبوٗری یوٚپٹھٕ سیاسی حالاتو موکھ لَژھ تہٕ لتہٕ مونٛجہٕ گامٕژ۔
مےٚ چھےٚ ووٚمید ڈِکشنری ہُنٛدِ یہِ جِلد تہٕ سپدِ مُفید ثابتھ۔

ایس، کے، توشہ خانی

(چیف ایڈیٹر)

عرضِ ناشر

کاشُر ڈِکشنری ہُنٛد ترٛیُم جِلد چھُ پیش خدمت۔ یہِ جِلد چھُ ''ٹ'' اَچھرٕ پیٹھٕ ''ژ'' اچھرَس تام وِحاطہٕ کرِتھ۔ اَمہِ آیہِ چھِ یتھ جِلدَس منٛز ۱۲ کاشری اَچھر اَنٛزراونہٕ آمٕتؠ۔ یہِ جِلد چھُ بڑٕ وُٹھمو دوٕیو جِلدو نِشہِ جاد بوٚڈ تہِ کیازِ اَتھ منٛز چھِ ۵۲۲۷ لفظ تہٕ تِہنٛدی مانے درٕج یِم زَن یہِ ڈٕلؠ زِتہِ گوڈنکؠن دوٕن جِلدن ہنٛزِ لفظ تہٕ سوٚمبرنہِ برابر چھِ۔ بیٚیہ یُس تجرُبہ گوڈنکؠ جلدٕ چ مانوی کھُشی یتھ تہِ ہُر یمٕش اَسہِ چھُ باسان زِ اَمہِ ڈِکشنری ہُنٛد تکمیل چھُ ووٚنی قُرٕیب تہٕ اَمی حسابہٕ چھُ سانِہن اَمارَن تہِ بیٚیہ ہَن وُتُش لوٚگمُت۔ ایڈیٹوریل بورڈ تہٕ ایڈیٹوریل سٹاف کیٚن دوستَن ہنٛدِ نزدیکی اَتھ واسہٕ وَرٲے یِیہِ ہے نہٕ یتھ ڈکشنری شوٗب تہٕ وومید چھےٚ زِ یہِ فائِد مند بٲے بنٛدُت روزِ جٲری۔

محمد یوسف ٹینگ

(سیکریٹری)

شہید گنج سرینگر

۱۶ر دسمبر ۱۹۷۴ء

۳

گوڈٕ کتھ

کاشرِ ڈکشنری ہُنٛد ترٛتیٖم جِلد چھُ زانٛنی کارَن تہٕ لفظَن ہنٛز زان گرن والیٚن برٛ وٛنہہ گنہِ۔
اَتھ منٛز چھِ۔ ''ٹ، ٹھ، ث، ج، چ، چھ، ح، خ، د، ڈ، ذ، ر'' اَچھرن تَل لگ بگ تمِ ساری لفظ
یِم سَر جارج گرٛیرسن صابنہِ ڈکشنری منٛز چھِ تہٕ یِم بیٚین أزی چَن کِتابَن أنڈیکس بنأوِتھ اَتھِ
لگی۔ یہِ چھُ بنہٕ نی زِ اَمہِ ہُرتہِ آسَن کینٛہہ لفظ یِم ژرِس وَرتاوَس منٛز نہ آسنہٕ کِنٛز چھِ پیٚمتۍ۔
یوٚ دوَے اَتھ منٛز یِم عربی تہٕ فارسی لفظ چھِ دِتھ تمِ ساری آسَن نہٕ عام لوٗگن ہنٛزِ زیوِ پیٹھ مگر یوٚ
موکھ تمِ چھِ کینٛژن ناو دار لیکھَن والیٚن ہنٛزن کِتابَن بیترِ منٛز دِتھ، اَسہِ چھُ یہِ ضوٚروٗری
باسیوٚمُت زِ تمِ تہِ گژھَن یتھ ڈِکشنری منٛز ژانَنہٕ ینٛی۔ کینٛہہ لفظ یِم گرٛیرسَن سنٛزِ ڈکشنری منٛز چھِ
مگر بناوٕٹی تہٕ ژانہٕ ینٛی۔ کینٛہہ تمِ لفظ یِم گرٛیرسن سنٛزِ ڈکشنری منٛز چھِ مگر بناوٕٹی تہٕ وچھنٕ لایق نہ
آسنہٕ کِنٛز چھِ ترٛاونہٕ آمتۍ۔

.مانے تہٕ وبٕژھنَے کرنَس منٛز چھےٚ یُوتاپوٚک تیژ اشودٕہن تہٕ سادِ لفظَن کأم ہنہٕ آمژ، رٕنگین
عبارژَن تہٕ وُٹھتھ محاوَرن چھُنہٕ ڈکشنری منٛز وَکھنَے کرنہٕ باپتھ کانٛہہ جاے، تہِ کیازِ ڈکشنری چھےٚ
مانے نہ زانَن والیٚن وَتھ ہاونہٕ باپتھ، تہٕ وَتھ ٹوٗٹاونہٕ باپتھ چھُنہٕ۔

یہِ چھُنہٕ ساری نِے خبر زِ یہِ گوڈنچ کاشرِس منٛز ڈِکشنری بناوٕنٛی کأژاہ کرٕٹھ تہٕ سیٚژ دار کأم
چھےٚ۔ کینٛژن لوٗگن ہُنٛد خیال چھُ زِ لفظَس گژھِ سُے تلفُظ دِنہٕ یُن یُس تتھ آگرِ چِہ زبانٛی منٛز

آسہِ، یہِ ہیکہِ نہٕ بۄنتھ تہٕ کیازِ یہِ چھُنہٕ رَوا، سأری نے زَبأنَن چھےٚ اَکھ پَنٕنۍ آوازَن ہنٛز اَلگ لَے آسان۔ اَوے چھُ فرانسیسی زبأنۍ منٛز سُے لفظ تمہٕ وِے اَپھرَ واکہِ چالہِ بولنہٕ یِوان تہٕ انگریزی زبأنۍ منٛز بیٚیہِ چالہِ۔ مگر کأشرِس چھےٚ اَرٕن اَچھرَن۔ کھوزرٕن اَچھرَن یہِ ہم آہنگی یاسوٕر ہِشر بیٚین زَبأنَن ہنٛدِ کھوتہٕ سٕتھا صحی پأٹھۍ۔ أسی نموا کے مثال اَرٕن اَچھرَن پانہٕ وأنۍ یہِ لَے آسنٕچ۔ بیٚیہِ ییٚتہِ بُتھِ ''زیر'' آسہِ یالوکُٹ ''ی'' آسہِ تَتہِ تَتہِ چھُ ''آ'' ''أ'' بَنان۔ ''عابد'' چھُ ''عأبد'' بَنان۔ أکی فَس بُتھِ زیر آسنہٕ کِنۍ ''نادم'' چھُ ''نأدِم'' بَنان۔ تِتھے پأٹھۍ چھُ ''آبی'' لفظ ''أبی'' بَنان۔

یہِ خیال زِیہِ گَتھ چھےٚ اَن پَرَ آسنہٕ کِنۍ گرٕ ھان چھُنہٕ صحی۔ یہِ چھُ کشمیری Phonetics نہٕ زاننہٕ کِنۍ وَننہٕ یِوان۔ خأر یہِ چھُ اَکھ زیٛوٚٹھ مَسلہٕ، ژھوٚٹ اِشارٕ یوت چھُ سٕتھا۔ تِتھے پأٹھۍ چھِ کینٛہہ لَفظ شَہرِ کی کینٛہہ لۄکھ اکہِ چالہِ بولان۔ مگر اکثر شہرٕکی لۄکھ چھِ بیٚیہِ چالہِ بولان، یہِ داوا چھُنہٕ پوٚز زِیِژھِ جایہِ گرٕ ھِ شَہرُک تَلَفُظے یوت ٹھیکھ ماننہٕ یِیُن۔

اَمہِ علاوٕ چھےٚ کینٛژَن لفظَن شٕکل تیٚژ بَدلیمٕژ زِ تِم چھِ مَراز کھوکمراز چہِ بولہِ تہٕ آگرٕ نِشہِ سٕتھا دۄر ڈٕیمتی۔ مِثالہِ پأٹھۍ نموا اَکھ لَفظ ''گداپاکھ'' ییٚمیُک مانے چھُ لۄری لٲیُن۔ چوب۔ ن پیٚٹھ چوب۔ مگر شَہرِ کی أڈی لۄکھ چھِ اَتھ وَنان، ''گداپاکھ''۔ اَوٕ کِنۍ ییٚہِ اَمِچ صحی صۄرتھ ''گداپاتھ'' ماننہٕ یوٚسہٕ سٕتھٕہَن لۄگَن ہنٛدِس تَلَفُظَس تہٕ آگرَس سٕتھا نِکھٕ چھےٚ۔

لَفظَن ہُنٛد آگُر ژھانٛڈان ژھانٛڈان تہِ چھِ گنٛٹہٕ وادکیا گوٚ کٕرِتھ پھِرِ سٕتھا دوہ لَگان۔ یہِ سَختی چھےٚ عَربی تہٕ فأرسی لَفظَن گَمے یِوان۔ مگر یِمِ پرٕأنۍ کأشری لفظ چھِ تِمَن چھےٚ وَقت گُذرنہٕ کِنۍ کٕرِتھ پھِرِ تیٚژ شٕکل آسان ڈٕجمٕژ زِ آگرِ کس لفظَس تہٕ تمہِ چہِ کأشرِ شکلہِ چھُ مُشکلہٕ سانٕہے کانٛہہ واٹھ باسان۔ ییٚمہِ کِنۍ یِمِ چھِ کٕرِتھ پھِرِ پرٛاکرِتہٕ منٛزی آمتۍ آسان اَوٕ کِنۍ چھُنہٕ تِہنٛدِس آگرَس مُتلق

کاشہ شکھ روزان ۔ ءکرٕلٹہِ چھِ تِتھی لفظ بُتھ پیوان یِمن مُتلق شکھے چھُ روزان زِیم چھا سنسکرتہٕ پٮ۪ٹھٕ آمتۍ کِنہٕ فارسی پٮ۪ٹھٕ۔ یٮ۪تھ چھُ یہِ یادتھوُن ضوٗروٗری زِ فارسی تہٕ سنسکرت چھےٚ دوشوَے آریَن زبانٕ، اَوٕ کِنۍ چھِ یِہندی لفظ تہِ میلان۔ مِثال یَس فارسی پٲٹھۍ ''خر'' چھِ وَنان تَسی چھِ سنسکرت پٲٹھۍ ''کھر'' وَنان۔ کینٛہہ پیچیٖدٕ لفظ چھِ تِتھی آسان زِ تِہنٛد بن زٲوی جارَن وَ کھنے کرِنۍ تہٕ چھنہٕ کانٛہہ ٹھٕٹھٕ بٲشی۔ یِے کتھ نظر تَل اَنتھ چھُ شیپا (Sceba) پٔنہٕ (Russian-french) روسی فرانسیسی ڈکشنری ہٕنزٕ گوڈٕ کتھِ منٛز وَنان زِ یُس لفظ رَ ژھا تہٕ پیچیٖدٕ آسہِ تَتھ پٮ۪ٹھٕ پَزٕ اکھ سائِلم مضموٗن (Monograph) لیکھُن۔ جَل جَل ووٚٹھ ژٕھنتھ جان ڈکشنری بناوٕنۍ چھےٚ سبٹھا کرٕٹھ کٲم۔

پوٚتُس چھُس بٔہ یِژھان پَنٕہ نِس سارِسے سٹافس تہٕ ایڈیٹوریل بورڈ کِس ممبرن دِلی شُکرِیہِ اَداکرُن۔ ڈکشنری ہُنٛد یِہ جلد چھپِہ ہے نہٕ یِہُس تہٕ اگر جناب محمد یوسف ٹینگ صاب اَتھ اَنٛد رخاص پٲٹھۍ دِلچسپی باوٕہَن نہٕ تہٕ یوٚہے چھُ اَسہِ گوٚنٛڈُن تہٕ تہٕ گژھاوتہٕ۔

ایس۔ کے توشہ خانی

(چیف ایڈیٹر)